



Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI
PROMJENE PODATAKA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA**

Registarski broj **4 - 0000618 / 016**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA

registrovalo promjenu podataka dana 06.02.2007 u 10:00 sati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao

AKCIONARSKO DRUŠTVO

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 07.02.2007

Primala potvrdu

12.02.2007.

Bilka Radović

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **4 - 0000618 / 016**

Datum registracije promjene: 06.02.2007 Matični broj: 02289377
Stari registarski broj: I-17542-00
Sjedište uprave društva: MOSKOVSKA 29 PODGORICA
Adresa za prijem službene pošte: MOSKOVSKA 29 PODGORICA
Šifra djelatnosti: 64200 Telekomunikacije
Datum donošenja osnivačkog akta: 28.10.1998
Datum donošenja Statuta: 19.07.2002 Datum promjena Statuta: 25.09.2006

Lica u društvu:

Svojstvo:	Član odbora direktora
Ovlašćenje:	<i>kolektivno</i>
Ime i prezime:	<u>SLAVKO CARIĆ</u>
Adresa:	<div style="border: 1px solid red; width: 280px; height: 40px;"></div>
Matični broj ili br. pasoša:	
Datum i mjesto rođenja:	
Državljanstvo:	<u>SRBIA</u>
Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaj	ČLAN ODBORA DIREKTORA " AUTOVOJVODINA" N.SAD ,ČLAN ODBORA DIREKTORA "YUREN" N.SAD

Svojstvo:	Član odbora direktora
Ovlašćenje:	<i>kolektivno</i>
Ime i prezime:	<u>FRIDBERT GERLACH</u>
Adresa:	<div style="border: 1px solid red; width: 280px; height: 40px;"></div>
Matični broj ili br. pasoša:	
Datum i mjesto rođenja:	
Državljanstvo:	

Svojstvo:	Član odbora direktora
Ovlašćenje:	<i>kolektivno</i>
Ime i prezime:	<u>PAL GABOR</u>
Adresa:	<div style="border: 1px solid red; width: 360px; height: 40px;"></div>
Matični broj ili br. pasoša:	
Datum i mjesto rođenja:	

2

4-0000618/016

Državljanstvo: MADARSKO

Svojsvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Ime i prezime: **ZOLTAN KOVACH**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo:

Svojsvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Ime i prezime: **ZOLTAN PINKOLA**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo:

Svojsvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Ime i prezime: **BENCE MAKAI**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo:

Svojsvo: **Predsjednik odbora direktora**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Ime i prezime: **BENCE MAKAI**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo:

4-0000618/016

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: *kollektivno*
Ime i prezime: **WOLFGANG HAUPTMANN**
Adresa:
Matični broj ili br. pasoša:
Datum i mjesto rođenja:
Državljanstvo:

Svojstvo: **Sekretar**
Ime i prezime: **RATKA STRUGAR**
Adresa:
Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Operativni komitet**
Ovlašćenje: *kollektivno*
Ime i prezime: **BENCE MAKAI**
Adresa:
Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Predsjednik operativnog komiteta**
Ovlašćenje: *kollektivno*
Ime i prezime: **BENCE MAKAI**
Adresa:
Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Operativni komitet**
Ovlašćenje: *kollektivno*
Ime i prezime: **ZOLTAN PINKOLA**
Adresa:
Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Operativni komitet**
Ovlašćenje: *kollektivno*
Ime i prezime: **ZOLTAN KOVACH**
Adresa:
Matični broj ili br. pasoša:

4

4-0000618/016

Svojstvo: **Revizor**

Naziv: **P.J. PREDUZEĆE ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I
KONSALTING USLUGE "PRICEWATERHOUSECOOPERS" PODGORICA**

Adresa: **POSLOVNI CENTAR "KRUŠEVAC", RIMSKI TRG 50 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša: **17147862**

Svojstvo: **Izvršni direktor**

Ovlašćenje: ***pojedinačno***

Ime i prezime: **SLAVOLJUB POPADIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Finansijski izvještaj za godinu **2002**

Finansijski izvještaj za godinu **2003**

Finansijski izvještaj za godinu **2004**

M.P.

REGISTRATOR

DEJAN TERZIĆ

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU: Protiv ovog akta može se izjaviti žalba Ministarstvu ekonomije, u roku od 15 dana od dana prijema istog, preko CRPS-a u tri primjerka.

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено у руке _____ преко поште _____

дана 6.02.2007 Придато на пошту дана _____

прислоручно дано, _____

Број _____ Број послове _____ Страна, Тираж ЕУР _____



FORMULAR ZA REGISTRACIJU
AKCIONARSKO DRUSTVO

Form 4 AD CRPS

POCETNA REGISTRACIJA |
PROMJENA PODATAKA

1. Naziv akcionarskog društva	<u>CRNOGORSKI TELEKOM A.D. Podgorica</u>	
2. Podaci o Ugovoru o osnivanju sa eventualnim dopunama	Datum kada je zaključen ugovor o osnivanju: Datum dopuna ugovora:	
3. Podaci o Statutu i eventualnim dopunama	Datum donošenja Statuta:	Datum unosnja promjena u Statut:

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI


4. Podaci o članovima odbora direktora:	1. Ime	1. Ime	1. Ime
1) lično ime 2) adresa 3) prethodno ime (ako je promijenjeno)	2. Adresa	2. Adresa	2. Adresa
4) datum i mjesto rođenja 5) matični broj 6) državljanstvo 7) zanimanje 8) članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)
9) mjesto registracije tih društava	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja
10) pristanak na imenovanje	5. Matični broj:	5. Matični broj:	5. Matični broj:
	6. Državljanstvo:	6. Državljanstvo:	6. Državljanstvo:
	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:
	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:
	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)
	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

	1. Ime	1. Ime	1. Ime
	2. Adresa	2. Adresa	2. Adresa
	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)
	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja
	5. Matični broj:	5. Matični broj:	5. Matični broj:
	6. Državljanstvo:	6. Državljanstvo:	6. Državljanstvo:
	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:
	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:
	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)
	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)
5. Sjedište uprave društva ili novo sjedište (ako je došlo do promjene adrese)	Adresa:		

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

6. Adresa za prijem službene poste ili nova adresa ako je došlo do promjene adrese	Adresa:		
7. Rok na koji je društvo osnovano			
8. Sifra djelatnosti			
9. Lično ime i adresa sekretara društva, izvršnog direktora i revizora sa njihovom saglasnošću za imenovanje.	Ime sekretara društva	Ime izvršnog direktora <i>Stavoljub Popa dić</i>	Ime revizora društva
	Adresa i MB	Adresa i MB <div style="border: 1px solid red; height: 60px; width: 100%;"></div>	Adresa i MB
	Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	Saglasnost sa imenovanjem (potpis) <i>[Signature]</i>	Saglasnost sa imenovanjem (potpis)



CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>10. Izjava o ovlaštenju lica da zastupaju društvo u odnosima sa trecim licima (oznaciti da li je ovlaštenje kolektivno ili pojedinačno)</p>	<p>Sekretar društva je ovlašten da djeluje POJEDINACNO [<input type="checkbox"/>] ili KOLEKTIVNO [<input type="checkbox"/>] SA (naznaciti jedan)</p> <hr/> <p>Izvršni direktor je ovlašten da djeluje POJEDINACNO [<input type="checkbox"/>] ili KOLEKTIVNO [<input type="checkbox"/>] SA (naznaciti jedan)</p> <hr/> <p>Članovi Odbora su ovlašteni da djeluju POJEDINACNO [<input type="checkbox"/>] ili KOLEKTIVNO [<input type="checkbox"/>] SA (naznaciti jedan)</p> <hr/>
<p>11. Rjesenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija</p>	<p>Navesti broj i datum rjesenja i kopiju priloziť uz ovaj formular.</p> <p>Rjesenje prilozeno: DA [<input type="checkbox"/>] NE [<input type="checkbox"/>]</p>
<p>12. Rjesenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije</p>	<p>Navesti broj i datum rjesenja i kopiju priloziť uz ovaj formular.</p> <p>Rjesenje prilozeno: DA [<input type="checkbox"/>] NE [<input type="checkbox"/>]</p>
<p>13. Ime, potpis i MB ovlašćenog lica</p>	<p><i>Stanojević Popović</i></p> <p></p>
<p>Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici</p>	<p>Registarski broj:</p> <p>Datum registracije:</p> <p>Broj i datum objavljivanja Službenog lista RCG</p>




Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 82323
Datum: 06.02.2007

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 06.02.2007, pod registarskim brojem 4-0000618/016 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA. Odlukom Odbora direktora na svojoj petoj redovnoj sjednici održanoj 31.01.2007. godine donio je o upisu Izvršnog direktora i to: Popadić Slavoljub . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

PKP - 112 - 12.02.07

Registrator

TERZIĆ DEJAN

PA

CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA
Sektor pravnih poslova
i kadrovskih resursa
Broj: Sl.
Podgorica, 06.02.2007. godine

PUNOMOĆJE

Ovim ovlašćujem RADOVIĆ DUŠKU, zaposlenu u ovom Društvu, broj lične ka izdate od CB Podgorica 27.06.2000. godine, da kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici preuzme potvrdu o registraciji kojom je registrovana promjena podataka za Crnogorski Telekom a.d. koje se odnose na imenovanje Izvšnog direktora Društva.

S poštovanjem,



DIREKTOR SEKTORA,
Pavle Djurović

Pavle Djurović

Na osnovu člana 36 stav 2 tačka 5, stav 3 i 4 ovog člana Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, a u skladu sa članom 45 stav 1 i 3 Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, Odbor direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, na svojoj Petoj redovnoj sjednici, održanoj 31. januara 2007. godine, donio je

Crnogorski Telekom A.D.
Broj / 02-1794
Podgorica / 31.01.07

Odluku

o

Imenovanju izvršnog direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

Ovom Odlukom, Slavoljub Popadić, vršilac dužnosti Izvršnog direktora Crnogorskog Telekom a.d. do ovog imenovanja, imenuje se za Izvršnog direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica.

II

Slavoljub Popadić imenuje se za Izvršnog direktora Crnogorskog Telekom a.d. na period od 5 (pet) godina.


III

Ovom Odlukom ukida se Odluka br. 02-9715/1 od 8. avgusta 2006. godine.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-1794



Obrazloženje

Odlukom br. 02-9715/1 od 8. avgusta 2006. godine, Slavoljub Popadić imenovan je za v.d. Izvršnog direktora.

Zbog postignutih profesionalnih rezultata u prethodnom periodu, predloženo je da Odbor direktora Crnogorskog Telekom a.d. donese predmetnu Odluku.



Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI
PROMJENE PODATAKA**

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj

4-0000618/017

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA

registrovalo promjenu podataka dana 13.03.2007 u 11:30 sati, u skladu sa odredbama
Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao

AKCIONARSKO DRUŠTVO

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 15.03.2007

*Prinudna potvrda.
Zvezda Rajčević
20.03.2007.*

CRPS
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **4 - 0000618 / 017**

Datum registracije promjene: 13.03.2007 Matični broj: 02289377
Stari registarski broj: 1-17542-00
Sjedište uprave društva: MOSKOVSKA 29 PODGORICA
Adresa za prijem službene pošte: MOSKOVSKA 29 PODGORICA
Šifra djelatnosti: 64200 Telekomunikacije
Datum donošenja osnivačkog akta: 28.10.1998
Datum donošenja Statuta: 19.07.2002 Datum promjena Statuta: 25.09.2006

Članovi u društvu:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **FRIDBERT GERLACH**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **PAL GABOR**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **ZOLTAN KOVACH**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo:

4:0000618/017

Svojstvo: **Član odbora direktura**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **ZOLTAN PINKOLA**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **BENCE MAKAI**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo:

Svojstvo: **Predsjednik odbora direktora**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **BENCE MAKAI**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **WOLFGANG HAUPTMANN**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo:

Svojstvo: **Sekretar**

Ime i prezime: **RATKA STRUGAR**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

4-0000618/017

Svojstvo: **Operativni komitet**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **BENCE MAKAI**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Predsjednik operativnog komiteta**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **BENCE MAKAI**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Operativni komitet**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **ZOLTAN PINKOLA**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Operativni komitet**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **ZOLTAN KOVACH**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Revizor**

Naziv: **P.J. PREDUZEĆE ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I
KONSALTING USLUGE "PRICEWATERHOUSECOOPERS" PODGORICA**

Adresa: **POSLOVNI CENTAR "KRUŠEVAC", RIMSKI TRG 50 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša: **17147862**

Svojstvo: **Izvršni direktor**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **SLAVOLJUB POPADIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

4-0000618/017

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlaštenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **UGLJEŠA VUČINIĆ**

Adresa

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo

Finansijski izvještaj za godinu

2002

Finansijski izvještaj za godinu

2003

Finansijski izvještaj za godinu

2004

M.P.

REGISTRATOR

Dejan Terzić

DEJAN TERZIĆ

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU: Protiv ovog akta može se izjaviti žalba Ministarstvu ekonomije, u roku od 15 dana od dana prijema istog, preko CRPS-a u tri primjerka.

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Прихваћено у складу са
дана 13.03.2007. ^{Савесно поштује}
препоручено дана 13.03.2007. ^{што не поштује дана}

Број _____ Број одобрења _____ Платилац: Телесна ЕУР

10+12€

FORMULAR ZA REGISTRACIJU
AKCIONARSKO DRUSTVO

Form 4 AD CRPS

POCETNA REGISTRACIJA | |
PROMIENA PODATAKA

1. Naziv akcionarskog društva	CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA	
2. Podaci o Ugovoru o osnivanju sa eventualnim dopunama	Datum kada je zaključen ugovor o osnivanju: Datum dopuna ugovora:	
3. Podaci o Statutu i eventualnim dopunama	Datum donošenja Statuta:	Datum unosnja promjena u Statut:

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>4. Podaci o članovima odbora direktora.</p> <p>1) lično ime 2) adresa 3) prethodno ime (ako je promijenjeno) 4) datum i mjesto rođenja 5) matični broj 6) državljanstvo 7) zanimanje 8) članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima 9) mjesto registracije tih društava 10) prisustvo na imenovanju</p>	<p>1. Ime</p> <p>2. Adresa</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p> <p>5. Matični broj:</p> <p>6. Državljanstvo:</p> <p>7. Zanimanje:</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>	<p>1. Ime <i>Milijana Vučević</i></p> <p>2. Adresa <i>Macedonsko naselje 15 Bar</i></p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto</p>	<p>1. Ime</p> <p>2. Adresa</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p> <p>5. Matični broj:</p> <p>6. Državljanstvo:</p> <p>7. Zanimanje:</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>
		<p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: <i>Swiss obilježavanje</i></p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis) <i>[Signature]</i></p>	


CENTRALNI REGISTAR
 PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

	1. Ime	1. Ime	1. Ime
	2. Adresa	2. Adresa	2. Adresa
	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)
	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja
	5. Matični broj:	5. Matični broj:	5. Matični broj:
	6. Državljanstvo:	6. Državljanstvo:	6. Državljanstvo:
	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:
	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:
	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori.)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)
	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)
5. Sjedište uprave društva ili novo sjedište (ako je došlo do promjene adrese)	Adresa:		

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUĐA U PODGORICI

6. Adresa za prijem službene pošte ili nova adresa ako je doslo do promjene adrese	Adresa:		
7. Rok na koji je društvo osnovano			
8. Sifra djelatnosti			
9. Lično ime i adresa sekretara društva, izvršnog direktora i revizora sa njihovom saglasnošću za imenovanje.	<p>Ime sekretara društva</p> <p>Adresa i MB</p> <p>Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>	<p>Ime izvršnog direktora</p> <p>Adresa i MB</p> <p>Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p> 	<p>Ime revizora društva</p> <p>Adresa i MB</p> <p>Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>10. Izjava o ovlaštenju lica da zastupaju društvo u odnosima sa trećim licima (označiti da li je ovlaštenje kolektivno ili pojedinačno)</p>	<p>Sekretar društva je ovlašten da djeluje POJEDINACNO <input type="checkbox"/>] ili KOLEKTIVNO <input type="checkbox"/> SA (naznačiti jedan)</p> <hr/> <p>Izvršni direktor je ovlašten da djeluje POJEDINACNO <input type="checkbox"/>] ili KOLEKTIVNO <input type="checkbox"/> SA (naznačiti jedan)</p> <hr/> <p>Članovi Odbora su ovlašteni da djeluju POJEDINACNO <input type="checkbox"/>] ili KOLEKTIVNO <input type="checkbox"/> SA (naznačiti jedan)</p> <hr/>
<p>11. Rjesenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odebrava prospekt za javnu ponudu akcija</p>	<p>Navesti broj i datum rjesenja i kopiju priložiti uz ovaj formular. Rjesenje priloženo: DA <input type="checkbox"/>] NE <input type="checkbox"/>]</p>
<p>12. Rjesenje kojim se utvrđuje uspjesnost emisije</p>	<p>Navesti broj i datum rjesenja i kopiju priložiti uz ovaj formular. Rjesenje priloženo: DA <input type="checkbox"/>] NE <input type="checkbox"/>]</p>
<p>13. Ime, potpis i MB ovlašćenog lica</p>	<p> </p>
<p>Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici</p>	<p>Registarski broj: Datum registracije: Broj i datum objavljivanja Službenog lista RCG</p>

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 84253
Datum: 13.03.2007

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 13.03.2007, pod registarskim brojem 4-0000618/017 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA, Odlukom Skupštine akcionara na na IV vanrednoj sjednici od 08.03.2007 god. razrješava se članstva u Odboru direktora Carić Slavko a imenuje se Uglješa Vučinić . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

Exp. M. 20.03.07

Registrator

Dejan Terzić
TERZIC DEJAN

CRNOGORSKI TELEKOM A D. PODGORICA
Sektor pravnih poslova
i kadrovskih resursa
Broj: Sl.
Podgorica, 12.03.2007. godine

PUNOMOĆJE

Ovim ovlašćujem RADOVIĆ DUŠKU, zaposlenu u ovom Društvu, broj lične karte dato od CB Podgorica 27.06.2000. godine, da kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici preuzme potvrdu o registraciji kojom je registrovana promjena podataka za Crnogorski Telekom a.d. koje se odnose na imenovanje novog člana Odbora direktora Društva.

S poštovanjem,

DIREKTOR SEKTORA



Pavle Djurović

Pavle Djurović

Crnogorski Telekom a.d. Podgorica
- Skupština akcionara -

ODLUKA
O
PRIHVATANJU OSTAVKE
I RAZRJEŠENJU ČLANA ODBORA DIREKTORA
CRNOGORSKOG TELEKOMA A.D.

Podgorica, 8. mart 2007. godine

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 3, člana 40 stav 1 i 2 tačka 2 alineja d) Zakona o privrednim društvima Republike Crne Gore («Službeni list RCG», br. 6/02) kao i člana 16 tačka 5, člana 20 stav 1 i 2 tačka 4, člana 33 stav 1 i člana 35 Statuta Crnogorskog Telekom a.d., Skupština akcionara Crnogorskog Telekom a.d., na VI vanrednoj sjednici održanoj 8. marta 2007. godine, donijela je

**ODLUKU
O
PRIHVATANJU OSTAVKE
I RAZRJEŠENJU ČLANA ODBORA DIREKTORA
CRNOGORSKOG TELEKOMA A.D.**

I
Skupština akcionara Crnogorskog Telekom a.d., na svojoj VI vanrednoj sjednici održanoj 8. marta 2007. godine, donijela je Odluku o prihvatanju ostavke i razrješenju Slavka Carića sa dužnosti člana Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d.

II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01-5128

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA,



Slavoljub Popadić

OBRAZLOŽENJE

U skladu sa ostavkom Slavka Carića, člana Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d., podnijetom Odboru direktora na sjednici od 28. novembra 2006. godine, Odbor direktora Crnogorskog Telekom a.d. predlaže Skupštini akcionara donošenje predmetne Odluke.

Broj/ 01-5129

Podgorica/ 08. 03. 2007

Crnogorski Telekom a.d. Podgorica
- Skupština akcionara -

ODLUKA
O
IZBORU ČLANA ODBORA DIREKTORA
CRNOGORSKOG TELEKOMA A.D.

Podgorica, 8. mart 2007. godine

116

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 2, člana 40 stav 1 i 2 tačka 2 alineja d) Zakona o privrednim društvima Republike Crne Gore («Službeni list RCG», br. 6/02) kao i člana 16 tačka 5, člana 20 stav 1 i 2 tačka 4 i člana 31 Statuta Crnogorskog Telekom a.d., Skupština akcionara Crnogorskog Telekom a.d. na VI vanrednoj sjednici održanoj 8. marta 2007. godine, donijela je


ODLUKU
O
IZBORU ČLANA ODBORA DIREKTORA
CRNOGORSKOG TELEKOMA A.D.

I
Skupština akcionara Crnogorskog Telekom a.d., na svojoj VI vanrednoj sjednici održanoj 8. marta 2007. godine, donijela je Odluku o izboru Uglješe Vučinića, za člana Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d.

II
Mandat novoizabranog člana Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d vezan je za mandat Odbora direktora, kao kolektivnog organa, izabranog na IV vanrednoj Skupštini akcionara od 23.06.2006. godine, sa mogućnošću reizbora.

III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01 - 5129

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA,

OBRAZLOŽENJE

Povodom ponudjene ostavke Slavka Carića, člana Odbora direktora, a u skladu sa Odlukom Odbora direktora broj 02-17884 od 28.11.2006. godine i gore navedenim odredbama Zakona o privrednim društvima Republike Crne Gore i Statuta Crnogorskog Telekom a.d., Odbor direktora Crnogorskog Telekom a.d predlaže Skupštini akcionara donošenje predmetne Odluke.

117

Broj/ 01-5122

Podgorica/ 08. 03. 2007

Crnogorski Telekom a.d. Podgorica
- Skupština akcionara -

ODLUKA

o

USMJERAVANJU NETO PROFITA TELEKOMA CRNE GORE A.D. PODGORICA
ZA 2005. GODINU

Podgorica, 8. mart 2007. godine

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 5, člana 62 stav 2 Zakona o privrednim društvima Republike Crne Gore ("Sl. list RCG", br. 6/02) kao i člana 16 tačka 2 Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, a u skladu sa članom 36 stav 2 tačka 1 i 4 Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, Skupština akcionara Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, na svojoj VI vanrednoj sjednici održanoj 8. marta 2007 godine, donijela je

Odluku

o

usmjeravanju neto profita Telekom Crne Gore a.d. Podgorica za 2005. godinu

Telekom Crne Gore a.d. Podgorica je za poslovnu 2005. godinu ostvario neto profit u iznosu od 1.832.142 €.

II

Iz ostvarenog neto profita Telekom Crne Gore a.d. Podgorica za 2005. godinu, u iznosu od 1.832.142 €, iznos od 1.758.141 € usmjerava se za pokrivanje akumuliranog gubitka iz ranijih godina. Preostali dio profita, u iznosu od 74.001€ prenosi se u rezervu, u skladu sa članom 57 Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja od strane Skupštine akcionara Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica.

Broj: 01-5127

PREDSJEDAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA,



Evodjub Popadić

OBRAZLOŽENJE

Članom 35 stav 2 tačka 5 Zakona o privrednim društvima Republike Crne Gore propisano je da Skupština akcionara donosi odluku o raspodjeli profita. Takođe, na osnovu člana 16 tačka 2 Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Skupština akcionara Crnogorskog Telekom a.d. ima isključivo pravo da odlučuje o raspodjeli profita i pokrivenju gubitaka. Na osnovu člana 36 stav 4 Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, Odbor direktora Crnogorskog Telekom a.d., nakon usvajanja Finansijskih izvještaja Telekom Crne Gore za 2005. godinu, utvrdio je predlog Odluke o usmjeravanju neto profita Telekom Crne Gore a.d. Podgorica za 2005. godinu.

Zbog akumuliranih gubitaka iz prethodnih godina, predloženo je da se iznos od 1.758.141 € neto profita Telekom Crne Gore a.d. Podgorica za 2005. godinu, usmjeri za pokrivenje ovih gubitaka. S toga, dio profita Telekom Crne Gore za 2005. godinu, preostao nakon pokrivenja gubitaka iz prethodnog perioda u iznosu od 74.001 € prenosi se u obaveznu rezervu, u skladu sa članom 57 Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica.

Imajući u vidu gore navedeno, ovim se predlaže usvajanje predmetne Odluke.

Crnogorski Telekom a.d. Podgorica
- V VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA -

ZAPISNIK

SA V VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA
CRNOGORSKOG TELEKOMA A.D. PODGORICA
ODRŽANE DANA 5.12.2006. GODINE

Podgorica, 5. decembar 2006. godine

ZAPISNIK

SA V VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA
CRNOGORSKOG TELEKOMA A.D. PODGORICA
ODRŽANE DANA 5.12.2006. GODINE
SA POČETKOM RADA U 12,00 ČASOVA

MJESTO ODRŽAVANJA: KIC „Budo Tomović“ Podgorica

PRISUTNI ČLANOVI SKUPŠTINE:

1. Magyar Telekom 36.177.950 akcija ili 76,5 %
2. Ostali akcionari 10.558 akcija ili 0,022 %

OSTALI UČESNICI U RADU:

- Slavoljub Popadić, v.d. Izvršnog direktora Društva
- Ratka Strugar, Sekretar Društva

PREDSTAVNICI JAVNIH GLASILA:

“Dan”, “Vijesti”, “Republika”, TV “IN”, “Montena”, RTCG, agencija MINA Business

Za sjednicu Skupštine, predložen je sljedeći

D N E V N I R E D

- 1) Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:
 - predsjedavajućeg Skupštine,
 - verifikacione komisije,
 - zapisničara i
 - ovjerivača zapisnika,
- 2) Usvajanje Zapisnika sa IV Vanredne Skupštine akcionara Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, održane 26. juna 2006. godine;
- 3) Donošenje Odluke o izboru revizora za 2006. finansijsku godinu.

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:

- predsjedavajućeg Skupštine,
- verifikacione komisije,
- zapisničara i
- ovjerivača zapisnika.

Skupštinu akcionara Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica je otvorio i njenim radom predsjedavao v.d. Izvršnog direktora, Slavoljub Popadić.

U svom izlaganju konstatovao je da sjednici prisustvuju akcionari i njihovi opunomoćeni predstavnici, a s obzirom na to da je rad Skupštine javan, prate ga i sredstva javnog informisanja.

Naglasio je da su materijali po navedenim tačkama dnevnog reda stavijeni na uvid akcionarima u poslovnoj zgradi Crnogorskog Telekom, ul. Moskovska br. 29, počev od 28.11.2006., svakog radnog dana od 8,00 do 16,00 časova, kao i na sam dan održavanja Skupštine, počev od 8,00 časova u Holu KIC-a „Budo Tomović“.

Takodje, uz saziv Skupštine uručeni su i materijali za sjednicu sa glasačkim listićima za svaku tačku Dnevnog reda i upisanim brojem glasova svakog akcionara.

Predsjedavajući je podsjetio na odredbe Poslovnika o radu Skupštine u skladu sa kojima diskusija može trajati ne duže od 10 minuta po svakoj tački dnevnog reda, a replika po svakoj diskusiji, 3 minuta.

Nakon toga, usljed nestanka električne energije, došlo je do kratkotrajnog prekida rada Skupštine. Po dolasku električne energije, Skupština je neometano nastavila sa radom.

U okviru ove tačke Dnevnog reda, predsjedavajući je predložio da se prvo izabere verifikaciona komisija da bi se utvrdilo da li postoji kvorum za punovažno odlučivanje Skupštine. Naglasio je da se po svakoj tački dnevnog reda odlučuje većinom glasova. Glasanje se obavlja javno, putem glasačkih listića koji su priloženi uz materijale za ovu sjednicu.

Za članove verifikacione komisije predloženi su radnici Crnogorskog Telekom a.d. i to:

1. Vukčević Nikola,
2. Mardjokić Boris,
3. Jusufrafić Adnan
4. Raspopović Irena i
5. Knežević Vanja.

Nakon toga pristupilo se glasanju za izbor Verifikacione komisije, pa je Skupština akcionara donijela

ODLUKU O FORMIRANJU VERIFIKACIONE KOMISIJE

Ovom Odlukom formira se verifikaciona komisija V vanredne Skupštine akcionara Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, u sljedećem sastavu:

1. Vukčević Nikola,
2. Mardjokić Boris,
3. Jusufrafić Adnan,
4. Raspopović Irena,
5. Knežević Vanja.

II

Komisija ima zadatak da izvrši verifikaciju prisutnih akcionara i podnese izvještaj Skupštini o rezultatima verifikacije tj. postojanju kvoruma za dalji rad i punovažno odlučivanje na Skupštini.

Odluka je donijeta sa 36.186.660 glasova ZA i 1.848 glasova PROTIV.

Nakon izvršene verifikacije, Komisija je konstatovala da Skupštini prisustvuju akcionari sa 36.188.508 akcija, od čega:

- | | | |
|---------------------------|------------------------|-------------|
| 3. Magyar Telekom | 36.177.950 akcija..... | ili 76,5 % |
| 4. Ostali akcionari | 10.558 akcija | ili 0,022 % |

što čini 76,6 % od ukupnog broja akcija Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, što znači da postoji kvorum i da Skupština može početi sa radom i punovažno odlučivati.

Predsjedavajući je podsjetio da, u skladu sa članom 38 stav 2 Zakona o privrednim društvima i članom 23 stav 1 Statuta Društva, Skupštinom predsjedava Izvršni direktor, ukoliko Skupština ne izabere drugo lice za predsjedavajućeg Skupštine.

S obzirom na to da nije bilo predloga za predsjedavajućeg, prešlo se na izbor zapisničara i ovjerivača zapisnika.

Za Zapisničara i ovjerivača zapisnika su predloženi Darmanović Lidija, radnik Crnogorskog Telekomu i Andras Dunai, predstavnik akcionara, koji su izabrani sa 36.188.160 glasova ZA i 348 glasova PROTIV.

2. Usvajanje Zapisnika sa IV vanredne Skupštine akcionara Crnogorskog Telekomu a.d., od 26.06.2005. godine

Za riječ se javio manjinski akcionar Dušan Vrbica i dao primjedbu da njegova diskusija sa IV vanredne Skupštine akcionara u zapisniku nije vjerno prenešena. Naime, on je tada predložio da se sa mjesta predsjedavajućeg Skupštine izuzme Izvršni direktor, Milan Perović, iz razloga što je, po mišljenju gospodina Vrbice, vršio nezakonite radnje, vezano za dodjelu stambenih kredita, koja je dobila i sudski epilog.

Za riječ se javio i manjinski akcionar Predrag Vujović istakavši da se njegove izjave u zapisnicima iskrivljuju. Naveo je da materijali nijesu bili dostupni u vrijeme kako je izložio predsjedavajući Skupštine i kako stoji u sazivu za ovu Skupštinu. Takodje je naveo da je imao poteškoća sa pristupom audio snimku sa prethodne sjednice ali da je isti ipak preslušao.

U odgovoru na ove komentare, Sekretar Društva je istakla da je i na prošloj Skupštini, povodom zahtjeva gospodina Vrbice, pojasnila kakva je, u skladu sa propisima, procedura za izbor predsjedavajućeg Skupštine. Takodje je podsjetila da je tadašnji predlog gospodina Vrbice za predsjedavajućeg Skupštine stavljen u proceduru, ali nije izglasan.

Što se tiče izlaganja gospodina Vujovića, istakla je da su materijali bili stavljeni akcionarima na uvid, kako je navedeno u pozivu na sjednicu i danas na Skupštini, kao i da je gospodin Vujović preslušao traženi audio - snimak.

Nakon toga pristupilo se glasanju i zapisnik je usvojen sa 36.177.950 glasova ZA i 10.558 glasova PROTIV.

3. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2006. finansijsku godinu

Predsjedavajući Skupštine je istakao da je predlog Odluke za izbor revizora priložen uz materijale za sjednicu.

Za riječ se javio manjinski akcionar Predrag Vujović i istakao da se vanredna skupština saziva kada se revizor mijenja prije isteka ugovorenog roka.

Sekretar Društva, Ratka Strugar, je istakla da se po Zakonu o privrednim društvima (član 40 stav 2 tačka 7) vanredna skupština saziva kada Odbor direktora smatra da određeno pitanje treba razmoriti na vanrednoj skupštini akcionara, kao i da je svaka druga skupština, osim redovne, u skladu sa Zakonom i Statutom, vanredna. Takodje, istakla je da je zakonska obaveza svakog akcionarskog društva da izabere nezavisnog revizora.

Nakon toga pristupilo se glasanju za izbor revizora, pa je Skupština akcionara donijela

**ODLUKU
O IZBORU REVIZORA GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
CRNOGORSKOG TELEKOMA A.D. PODGORICA ZA 2006. GODINU**

I
Za revizora godišnjih finansijskih izvještaja Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, bira se revizorsko preduzeće «Pricewaterhousecoopers» d.o.o. Beograd.

II
Revizor iz člana I ove Odluke dužan je izvršiti reviziju godišnjih finansijskih izvještaja Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2006. godinu, u skladu sa međjunarodnim računovodstvenim standardima.

III
Troškovi revizije, saglasno ovoj Odluci, utvrdiće se posebnim ugovorom.

IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka je donijeta sa 36.177.950 glasova ZA i 10.558 glasova PROTIV.

Nakon iscrpljenog Dnevnog reda, Skupština akcionara je završila sa radom u 13,00 časova.

Broj: 01-18308

SEKRETAR DRUŠTVA

Ratka Strugar

R. Strugar

Zapisničar,

Darmanović Lidija


Lidija Darmanović

PREDSEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA

CRNOGORSKOG TELEKOMA A.D.

Izvršnog direktora

Stavoljub Popadić



Ovjerivač Zapisnika,

Andras Dunai

Andras Dunai



Crnogorski Telekom A.D.
Moskovska 29, 81000 Podgorica

Crnogorski Telekom A.D.
Broj: 02-5261
Podgorica / 12.03.2007

PRIVREDNI SUD

Centralni registar

n/r Registratora

PODGORICA

Datum 12. mart 2007.

Vas broj Zahtjev za registraciju promjene podataka za Crnogorski Telekom a.d. Podgorica
Predmet (članstvo u Odboru direktora)

Poštovani,

U skladu sa odgovarajućim odredbama Zakona o privrednim društvima, dostavljamo Vam uredno popunjeni obrazac promjene podataka za Crnogorski Telekom a.d. Podgorica, radi upisa promjene neophodnih podataka, kao i:

- Zapisnik sa V vanredne Skupštine akcionara Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, održane 5. decembra 2006. godine;
- Finansijske Izveštaje Telekom a.d. Podgorica za godinu završenu 31. decembra 2005. godine kao i Konsolidovane finansijske izveštaje za godinu završenu 31. decembra 2005. godine, sa mišljenjem nezavisnog revizora;
- Odluku o usmjeravanju neto profita Telekom a.d. Podgorica za 2005. godinu;
- Odluku o prihvatanju ostavke i razrješenju člana Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica;
- Odluku o izboru člana Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica.

S poštovanjem,

R. Strugar
Sekretar Društva

Ratka Strugar



Crnogorski Telekom A.D.
Adresa Moskovska 29, 81000 Podgorica, Crna Gora
Telefon +382 81 433 704
Fax +382 81 432 400
E-mail office@telekom-cg.com
Web site www.telekom-cg.com
PIB 02289377
PDV reg. 20/31-00049-4
broj CBK 510-103-22, Atlasmont banka 505-100-62, Montenogro banka 530-1258-22

22



Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI
PROMJENE PODATAKA**

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj **4 - 0000618 / 018**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA

registrovalo promjenu podataka dana 28.06.2007 u 10:00 sati, u skladu sa odredbama
Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao

AKCIONARSKO DRUŠTVO

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 03.07.2007

Sofia Geluković

05.07.2007

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **4 - 0000618 / 018**

Datum registracije promjene: 28.06.2007 Matični broj: 02289377
Stari registarski broj: 1-17542-00
Sjedište uprave društva: MOSKOVSKA 29 PODGORICA
Adresa za prijem službene pošte: MOSKOVSKA 29 PODGORICA
Šifra djelatnosti: 64200 Telekomunikacije
Datum donošenja osnivačkog akta: 28.10.1998
Datum donošenja Statuta: 19.07.2002 Datum promjena Statuta: 25.09.2006

Lica u društvu:

<i>Svojstvo:</i> Član odbora direktora <i>Ovlašćenje:</i> <i>kolektivno</i> Ime i prezime: <u>FRIDBERT GERLACH</u> Adresa:  Matični broj ili br. pasoša: <u>2</u> Datum i mjesto rođenja: <u>2</u> Državljanstvo: <u>A</u>
<i>Svojstvo:</i> Član odbora direktora <i>Ovlašćenje:</i> <i>kolektivno</i> Ime i prezime: <u>PAL GABOR</u> Adresa:  Matični broj ili br. pasoša: <u>2</u> Datum i mjesto rođenja: <u>2</u> Državljanstvo: <u>A</u>
<i>Svojstvo:</i> Član odbora direktora <i>Ovlašćenje:</i> <i>kolektivno</i> Ime i prezime: <u>ZOLTAN KOVACH</u> Adresa:  Matični broj ili br. pasoša: <u>2</u> Datum i mjesto rođenja: <u>2</u> Državljanstvo: <u>A</u>

4 - 0000618 / 018

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Ime i prezime: **ZOLTAN PINKOLA**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Ime i prezime: **BENCE MAKAI**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo:

Svojstvo: **Predsjednik odbora direktora**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Ime i prezime: **BENCE MAKAI**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Ime i prezime: **WOLFGANG HAUPTMANN**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo:

Svojstvo: **Sekretar**

Ime i prezime: **RATKA STRUGAR**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

4-0000618/018

Svojstvo: **Operativni komitet**
Ovlašćenje: *kollektivno*
Ime i prezime: **BENCE MAKAI**
Adresa: [REDACTED]
Matični broj ili br. pasoša: [REDACTED]

Svojstvo: **Predsjednik operativnog komiteta**
Ovlašćenje: *kollektivno*
Ime i prezime: **BENCE MAKAI**
Adresa: [REDACTED]
Matični broj ili br. pasoša: [REDACTED]

Svojstvo: **Operativni komitet**
Ovlašćenje: *kollektivno*
Ime i prezime: **ZOLTAN PINKOLA**
Adresa: [REDACTED]
Matični broj ili br. pasoša: [REDACTED]

Svojstvo: **Operativni komitet**
Ovlašćenje: *kollektivno*
Ime i prezime: **ZOLTAN KOVACH**
Adresa: [REDACTED]
Matični broj ili br. pasoša: [REDACTED]

Svojstvo: **Izvršni direktor**
Ovlašćenje: *pojedinačno*
Ime i prezime: **SLAVOLJUB POPADIĆ**
Adresa: [REDACTED]
Matični broj ili br. pasoša: [REDACTED]

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: *kollektivno*
Ime i prezime: **UGLJEŠA VUČINIĆ**
Adresa: **MAKEDONSKO NASELJE 15 BAR**
Matični broj ili br. pasoša: [REDACTED]
Datum i mjesto rođenja: [REDACTED]
Državljanstvo: [REDACTED]

4-0000618/018

Svojstvo: **Revizor**

Naziv: **PREDUZEĆE ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I
KONSALTING USLUGE "PRICEWATERHOUSECOOPERS" D.O.O. -
PODGORICA**

Adresa: **POSLOVNI CENTAR "KRUŠEVAC", RIMSKI TRG 50 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša: **02656337**

Finansijski izvještaj za godinu **2002** *Finansijski izvještaj za godinu* **2003**

Finansijski izvještaj za godinu **2004**

M.P.

Dejan REGISTRATOR / *Terzić*

DEJAN TERZIĆ

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU: Protiv ovog akta može se izjaviti žalba Ministarstvu ekonomije, u roku od 15 dana od dana prijema istog, preko CRPS-a a u: primjerka.

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР
Примљено на лице _____ преко поште _____
дана 28. 06. 2007. Пријато на гошту дана _____
препоручено дана _____
Број _____ Број одређења _____ Плата Такса ЕУР 104.120

FORMULAR ZA REGISTRACIJU
AKCIONARSKO DRUSTVO

Form 4 AD CRPS

POCETNA REGISTRACIJA
PROMJENA PODATAKA

1. Naziv akcionarskog društva	CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA	
2. Podaci o Ugovoru o osnivanju sa eventualnim dopunama	Datum kada je zaključen ugovor o osnivanju: Datum dopuna ugovora:	
3. Podaci o Statutu i eventualnim dopunama	Datum donošenja Statuta:	Datum unosnja promjena u Statut:

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>4. Podaci o članovima odbora direktora:</p> <p>1) lično ime 2) adresa 3) prethodno ime (ako je promijenjeno) 4) datum i mjesto rođenja 5) matični broj 6) državljanstvo 7) zanimanje 8) članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima 9) mjesto registracije tih društava 10) pristanak na imenovanje</p>	<p>1. Ime</p> <p>2. Adresa</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p> <p>5. Matični broj:</p> <p>6. Državljanstvo:</p> <p>7. Zanimanje:</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>	<p>1. Ime</p> <p>2. Adresa</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p> <p>5. Matični broj:</p> <p>6. Državljanstvo:</p> <p>7. Zanimanje:</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>	<p>1. Ime</p> <p>2. Adresa</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p> <p>5. Matični broj:</p> <p>6. Državljanstvo:</p> <p>7. Zanimanje:</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>
--	---	---	---

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

	1. Ime	1. Ime	1. Ime
	2. Adresa	2. Adresa	2. Adresa
	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)
	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja
	5. Matični broj:	5. Matični broj:	5. Matični broj:
	6. Državljanstvo:	6. Državljanstvo:	6. Državljanstvo:
	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:
	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:
	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)
	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)
5. Sjedište uprave društva ili novo sjedište (ako je doslo do promjene adrese)	Adresa:		

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

6. Adresa za prijem službene poste ili nova adresa ako je doslo do promjene adrese	Adresa:		
7. Rok na koji je društvo osnovano			
8. Sifra djelatnosti			
9. Licno ime i adresa sekretara društva, izvršnog direktora i revizora sa njihovom saglasnošću imenovanje.	Ime sekretara društva RATKA STRUGAR	Ime izvršnog direktora	Ime revizora društva
	Adresa i MB 	Adresa i MB	Adresa i MB
	Saglasnost sa imenovanjem (potpis) <i>R. Strugar</i>	Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	Saglasnost sa imenovanjem (potpis)

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>10. Izjava o ovlastenju lica da zastupaju društvo u odnosima sa trecim licima (oznaciti da li je ovlastenje kolektivno ili pojedinačno)</p>	<p>Sekretar društva je ovlasten da djeluje POJEDINACNO [] ili KOLEKTIVNO [] SA (naznaciti jedan)</p> <hr/> <p>Izvršni direktor je ovlasten da djeluje POJEDINACNO [] ili KOLEKTIVNO [] SA (naznaciti jedan)</p> <hr/> <p>Članovi Odbora su ovlasteni da djeluju POJEDINACNO [] ili KOLEKTIVNO [] SA (naznaciti jedan)</p> <hr/>
<p>11. Rjesenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prespekt za javnu ponudu akcija</p>	<p>Navesti broj i datum rjesenja i kopiju priložiti uz ovaj formular.</p> <p>Rjesenje priloženo: DA [] NE []</p>
<p>12. Rjesenje kojim se utvrđuje uspjehnost emisije</p>	<p>Navesti broj i datum rjesenja i kopiju priložiti uz ovaj formular.</p> <p>Rjesenje priloženo: DA [] NE []</p>
<p>13. Ime, potpis i MB ovlasćenog lica</p>	<p>IZVRŠNI DIREKTOR SLAVOJUB POPADIĆ</p> <div style="border: 1px solid red; width: 150px; height: 40px; display: inline-block;"></div>
<p>Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici</p>	<p>Registarski broj:</p> <p>Datum registracije:</p> <p>Broj i datum objavljivanja Sluzbenog lista RCG</p> <p style="text-align: right;">Podgorica</p>

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 90210
Datum: 28.06.2007

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 28.06.2007, pod registarskim brojem 4-0000618/018 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA. Odlukom Odbora direktora Crnogorskog Telekomu od 22.06.2007. godine produžava se mandat sekretaru Strugar Ratki . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

GP
05-07-07
M

Registrator
Dejan Terzić
TERZIĆ DEJAN

CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA

Podgorica, 5.jul 2007. godine

 Crnogorski Telekom	A.D.
Broj/	02-14273
Podgorica/	05. 07. 2007

PUNOMOĆJE

Ovim ovlašćujem GOLUBOVIĆ SRDJU, izdata od CB Podgorica, da kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici preuzme potvrdu o registraciji kojom je registrovana promjena podataka za Crnogorski Telekom a.d. koje se odnose na

-imenovanje Sekretara Društva

Član Odbora direktora,

Zoltan Pinkola



**P.J. PREDUZEĆE ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE,
FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE
"PRICEWATERHOUSECOOPERS" PODGORICA**

Ime i prezime/Naziv: _____ Adresa: _____

SLAVOLJUB POPADIĆ - _____

Izvršni direktor - pojedinačno

Ime i prezime/Naziv: _____ Adresa: _____

UGLJEŠA VUČINIĆ - _____

Član odbora direktora - kolektivno

Izdato 30.06.2007

M.P.

REGISTRATOR

DEJAN TERZIĆ

Na osnovu člana 36 stav 2 tačka 3 Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, Odbor direktora Crnogorskog Telekom a.d., na svojoj VIII redovnoj sjednici, održanoj 22. juna 2007. godine, donio je

Crnogorski Telekom A.D.

Broj/ 02-138/07

Podgorica/ 26. 06 2007

ODLUKU(108/22062007)

o

usvajanju finansijskih izvještaja Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za godinu završenu na dan 31. decembar 2006. godine

Član 1


Ovom Odlukom Odbor direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica usvaja finansijske izvještaje Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za godinu završenu na dan 31. decembar 2006. kao i rezultate poslovanja i finansijske rezultate navedene u izvještaju nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja za period koji se završava na dan 31. decembar 2006. godine.

Član 2

Način usmjeravanja neto profita će biti utvrđen posebnom odlukom Skupštine akcionara Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica.

Član 3

Ova Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.



AS

Na osnovu člana 36, stav 3 Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, Odbor direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, na svojoj VII redovnoj sjednici održanoj 22. juna 2007. godine, donio je

• • **T** Crnogorski
Telekom A.D.

Broj/ 02-13356

Podgorica/ 26. 06. 2007

Odluku (113/22062007)

o

usvajanju konsolidovanih finansijskih izvještaja Crnogorskog Telekom a.d. i njegovih povezanih pravnih lica: T-Mobile Crna Gora d.o.o. i Internet Crna Gora d.o.o. za godinu završenu na dan 31. decembar 2006. godine

Član 1


Ovom Odlukom Odbor direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica usvaja konsolidovane finansijske izvještaje Crnogorskog Telekom a.d. i njegovih povezanih pravnih lica: T-Mobile Crna Gora d.o.o. i Internet Crna Gora d.o.o. za godinu završenu na dan 31. decembar 2006. godine kao i izvještaj nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja za period koji se završava na dan 31. decembar 2006. godine.

Član 2

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Prisjednik Odbora direktora
Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

Benčo Makai



Crnogorski Telekom A.D.
Moskovska 29, 81000 Podgorica

Crnogorski Telekom A.D.

Broj / 02-13596

Podgorica / 28.06.2007

PRIVREDNI SUD

Centralni registar

n/r registratora

PODGORICA

ПРИВРЕДНИ СУД ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено: 28.06.2007 Приспољубе
Датум: 28.06.2007 Предато на пошту дана

27.06.2007. godine

Datum
Vas broj
Predmet

Zahtjev za registraciju promjene podataka za Crnogorski Telekom a.d. Podgorica

Препоручено дана, _____

Број: _____ Факс број: _____ Контакт: _____

Poštovani,

U skladu sa odgovarajućim odredbama Zakona o privrednim društvima, dostavljamo Vam uredno popunjeni obrazac promjene podataka za Crnogorski Telekom a.d. Podgorica, kao i:

- Finansijske izvještaje Crnogorskog Telekom a.d. za 2006. godinu
- Konsolidovane finansijske izvještaje Crnogorskog Telekom a.d. i njegovih povezanih pravnih lica
- Odluku Odbora direktora o usvajanju finansijskih izvještaja Crnogorskog Telekom a.d. za 2006. godinu
- Odluku Odbora direktora o usvajanju konsolidovanih finansijskih izvještaja Crnogorskog Telekom a.d. i njegovih povezanih pravnih lica za 2006. godinu
- Odluku o ponovnom izboru sekretara društva

radi upisa promjene neophodnih podataka.

S poštovanjem,

Sekretar Kompanije

R. Strugar
Ratka Strugar



Prilog:

Kao u tekstu.

Crnogorski Telekom A.D.
Adresa: Moskovska 29, 81000 Podgorica, Crna Gora
Telefon: +382 81 433 704
Fax: +382 81 432 400
E-mail: office@telekom-cg.com
Web site: www.telekom-cg.com
PIB: 02289377
PDV reg. broj: 20/31-00049-4
Airo račun: CKB 510-103-22, Atlasmont banka 505-100-62, Montenegro banka 530-1238-22



Republika Crna Gora

**IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA
Privrednog Suda u Podgorici**

Registarski broj: **4 - 0000618 / 017**

Datum upisa/produženja registracije: **02.08.2006**

CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA

Datum zaključivanja ugovora: **28.10.1998**

Datum donošenja Statuta: **19.07.2002**

Datum izmjene Statuta: **25.09.2006**

Adresa obavljanja djelatnosti: **MOSKOVSKA 29**

Mjesto: **PODGORICA**

Adresa za prijem službene pošte: **MOSKOVSKA 29**

Sjedište: **PODGORICA**

Pretežna djelatnost: **64200 Telekomunikacije**

Stari registarski broj: **1-17542-00**

Lica u društvu:

Ime i prezime/Naziv: FRIDBERT GERLACH -	Adresa:
Član odbora direktora - kolektivno	
Ime i prezime/Naziv: PAL GABOR -	Adresa:
Član odbora direktora - kolektivno	
Ime i prezime/Naziv: ZOLTAN KOVACH -	Adresa:
Član odbora direktora - kolektivno	
Operativni komitet - kolektivno	
Ime i prezime/Naziv: ZOLTAN PINKOLA -	Adresa:
Član odbora direktora - kolektivno	
Operativni komitet - kolektivno	
Ime i prezime/Naziv: BENCE MAKAI -	Adresa:
Član odbora direktora - kolektivno	
Predsjednik odbora direktora - kolektivno	
Operativni komitet - kolektivno	
Predsjednik operativnog komiteta - kolektivno	
Ime i prezime/Naziv: WOLFGANG HAUPTMANN -	Adresa:
Član odbora direktora - kolektivno	
Ime i prezime/Naziv: RATKA STRUGAR -	Adresa:
Sekretar -	
Ime i prezime/Naziv:	

Na osnovu člana 36 stav 2 tačka 5 i člana 49 st. 1 i 2 Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, Odbor direktora Crnogorskog Telekoma a.d., na sjednici od 22.06.2007. godine, donio je

Crnogorski
Telekom A.D.

Broj/ 02-1860

Podgorica/ 26. 06. 2007

ODLUKU (122/22062007)

o

PONOVNOM IMENOVANJU SEKRETARA DRUŠTVA

Član 1

Ovom Odlukom, Strugar Ratka, dipl.pravnik, dosadašnji Sekretar Društva, ponovo se imenuje za Sekretara Društva.

Član 2

Sekretar Društva imenuje se na period od 5 (pet) godina, uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Član 3

Prava i obaveze Sekretara Društva urediće se posebnim ugovorom, koji sa Sekretarom Društva, u ime Odbora direktora, potpisuje predsjednik Odbora direktora.

Član 4

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK
ODBORA DIREKTORA
CRNOGORSKOG TELEKOMA A.D.



Bence Makai

Obrazloženje

Imajući u vidu stek mandata kao i dosadašnji angažman Sekretara Društva i doprinos ukupnom razvoju kompanije, posebno unapređenju organizacije i rada organa Društva, kao i interne dokumentacije, riješeno je kao u dispozitivu ove Odluke.



Republika Crna Gora

OBAVJEŠTENJE O NASTAVKU REGISTRACIJE

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj

4 - 0000618 / 019

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA

produžilo registraciju dana 02.08.2007 u 12:00 sati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02).

Obaveza sledećeg produženja je na da 01.08.2008 u skladu sa čl. 86. st. 8 i 9 Zakona o privrednim društvima.

REGISTRATOR

Dejan Terzić

DEJAN TERZIĆ

M.P.

24.07.2007
Slobodan Čekić

CRPS

CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

1

PRIJAVA O PRODUZENJU REGISTRACIJE
AKCIONARSKOG ILI DRUSTVA SA
OGRANICENOM ODGOVORNOSCU

Пријављено у року _____ подвезало се
даном 14.07.2007 _____
Правителству Министарства
Привредног суда

Прегледано _____

Број: _____

Form 9 PROD
DRUSTVA

Naziv društva CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA	
---	--

Licno ime i adresa svakog člana odbora direktora, izvršnog direktora i sekretara


Ime Bence Makai	Ime Zoltan Pinkola	Ime Zoltan Kovacs
<div style="border: 1px solid red; height: 100px;"></div>		
Duznost Predsjednik Odbora direktora	Duznost Član Odbora direktora	Duznost Član Odbora direktora
Ime Fridbert Gerlach	Ime Wolfgang Hauptmann	Ime Pal Gabor
<div style="border: 1px solid red; height: 100px;"></div>		
Duznost Član Odbora direktora	Duznost Član Odbora direktora	Duznost Član Odbora direktora

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Ime Uglješa Vučinić	Ime Slavoljub Popadić	Ime Ratka Strugar
Duznost Član Odbora direktora	Duznost Izvršni direktor	Duznost Sekretar Društva
Ime	Ime	Ime
MB	MB	MB
Adresa	Adresa	Adresa
Duznost	Duznost	Duznost

Ovim podnosim prijavu za produženje registracije akcionarskog društva - društva sa ograničenom odgovornošću (precrtati nepotrebno), prema odredbama Zakona o privrednim društvima.

POTPIS OVLAŠĆENOG LICA



Crnogorski Telekom A.O.
Crnogorski Telekom
Podgorica

Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	Registarski broj ove prijave:
	Datum registracije :

CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA
Podgorica, 17.07.2007. godine

 Crnogorski
Telekom A.D.
Braj / : 04-14957
Podgorica / 18. 07 2007

PUNOMOĆJE

Ovim ovlašćujem GOLUBOVIĆ SRDJANA, kod
Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici preuzme potvrdu o produženju
registracije Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica.

IZVRŠNI DIREKTOR,


Stavoljub Popadić


Crnogorski Telekom A.D.
Moskovska 29, 81000 Podgorica

Crnogorski Telekom	A.D.
Broj /	02-14924
Podgorica /	17.07.2007

PRIVREDNI SUD
Centralni registar
n/r registratora

PODGORICA

Datum: 16.07.2007. godine
Vas broj
Predmet: Prijava za produženje registracije za Crnogorski Telekom a.d. Podgorica

Poštovani,

U skladu sa odgovarajućim odredbama Zakona o privrednim društvima, dostavljamo Vam neophodne podatke i prijavu za produženje registracije Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, shodno zakonskoj obavezi godišnje registracije Društva.

S poštovanjem,



Sekretar Društva,

R. Strugaj
Ratka Strugaj

Prilog:

Kao u tekstu

Crnogorski Telekom A.D.
Adresa: Moskovska 29, 81000 Podgorica, Crna Gora
Telefon: +382 81 433 704
Fax: +382 81 432 400
E-mail: office@telekom-cg.com
Web site: www.telekom-cg.com
PIB: 02289377
PDV reg. broj: 20/31-00049-4
Äiro račun: CKB 510-103-22, Atlasmont banka 505-100-62, Montenegro banka 530-1258-22



Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI
PROMJENE PODATAKA**

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj **4 - 0000618 / 020**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA

registrovalo promjenu podataka dana 02.08.2007 u 10:00 sati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao

AKCIONARSKO DRUŠTVO

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 09.08.2007

*Primita:
Dubra Radović
09.08.2007.*

CRPS
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **4 - 0000618 / 020**

Datum registracije promjene: 02.08.2007 Matični broj: 02289377
Stari registarski broj: 1-17542-00
Sjedište uprave društva: MOSKOVSKA 29 PODGORICA
Adresa za prijem službene pošte: MOSKOVSKA 29 PODGORICA
Šifra djelatnosti: 64200 Telekomunikacije
Datum donošenja osnivačkog akta: 28.10.1998
Datum donošenja Statuta: 19.07.2002 Datum promjena Statuta: 31.07.2007

Lica u društvu:

<i>Svojstvo:</i>	Član odbora direktora
<i>Ovlašćenje:</i>	<i>kollektivno</i>
Ime i prezime:	<u>FRIDBERT GERLACH</u>
Adresa:	
Matični broj ili br. pasoša:	
Datum i mjesto rođenja:	
Državljanstvo:	

<i>Svojstvo:</i>	Član odbora direktora
<i>Ovlašćenje:</i>	<i>kollektivno</i>
Ime i prezime:	<u>PAL GABOR</u>
Adresa:	
Matični broj ili br. pasoša:	
Datum i mjesto rođenja:	
Državljanstvo:	

<i>Svojstvo:</i>	Član odbora direktora
<i>Ovlašćenje:</i>	<i>kollektivno</i>
Ime i prezime:	<u>WOLFGANG HAUPTMANN</u>
Adresa:	
Matični broj ili br. pasoša:	
Datum i mjesto rođenja:	
Državljanstvo:	

4 - 0000618 / 020

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **UGLJEŠA VUČINIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo:

Svojstvo: **Revizor**

Naziv: **PREDUZEĆE ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I
KONSALTING USLUGE "PRICEWATERHOUSECOOPERS" D.O.O. -
PODGORICA**

Adresa: **POSLOVNI CENTAR "KRUŠEVAC", RIMSKI TRG 50 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša: **02656337**

Svojstvo: **Predsjednik odbora direktora**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **DANIEL SZASZ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **DENES SZLUIA**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **DANIEL SZASZ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

4 - 0000618 / 020

Svojstvo: Sekretar

Ime i prezime: **RATKA STRUGAR**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: Operativni komitet

Ovlašćenje: kolektivno

Ime i prezime: **BENCE MAKAI**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: Predsjednik operativnog komiteta

Ovlašćenje: kolektivno

Ime i prezime: **BENCE MAKAI**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: Operativni komitet

Ovlašćenje: kolektivno

Ime i prezime: **ZOLTAN PINKOLA**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: Operativni komitet

Ovlašćenje: kolektivno

Ime i prezime: **ZOLTAN KOVACH**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: Izvršni direktor

Ovlašćenje: pojedinačno

Ime i prezime: **SLAVOLJUB POPADIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

4-0000618 / 020

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Ime i prezime: **JANOS SZABO**

Adresa:

Matični broj ili broj pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo:

Finansijski izvještaj za godinu **2002** *Finansijski izvještaj za godinu* **2003**

Finansijski izvještaj za godinu **2004**

M.P.

REGISTRATOR
Dejan Terzić
DEJAN TERZIĆ

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU Protiv ovog akta može se izjaviti žalba Ministarstvu ekonomije, u roku od 15 dana od dana prijema istog, preko CRPS-a u tri primjerka.

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Прикљено из руке _____ преко поште _____

дана 02.05.2007 уредно на пошту дана 6A

препоручено дана _____

Број: _____ Број регистрације _____ Општина: Титоград ЕР 10+12E


FORMULAR ZA REGISTRACIJU
AKCIONARSKO DRUSTVO

Form 4 AD CRPS


POCETNA REGISTRACIJA []
PROMJENA PODATAKA [x]

1. Naziv akcionarskog društva	CRNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA	
2. Podaci o Ugovoru o osnivanju sa eventualnim dopunama	Datum kada je zaključen ugovor, o osnivanju: Datum dopuna ugovora:	
3. Podaci o Statutu i eventualnim dopunama	Datum donošenja Statuta:	Datum unosa promjena u Statut: 31.07.2007.

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>4. Podaci o članovima odbora direktora:</p> <p>1) lično ime 2) adresa 3) prethodno ime (ako je promijenjeno) 4) datum i mjesto rođenja 5) maticni broj 6) državljanstvo 7) zanimanje 8) članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima 9) mjesto registracije tih društava 10) pristanak na imenovanje</p>	<p>1. Ime Daniel Szasz Predsjednik Odbora direktora</p>	<p>1. Ime Uglješa Vučinić Član Odbora direktora</p>	<p>1. Ime</p>
	<p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p>		<p>2. Adresa</p>
	<p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p>	<p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p>	<p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p>
	<p>4. Datum i mjesto rođenja</p>	<p>4. Datum i mjesto rođenja</p>	<p>4. Datum i mjesto rođenja</p>
	<p>6. Državljanstvo: Madjarsko</p>	<p>6. Državljanstvo: Crnogorsko</p>	<p>5. Maticni broj:</p>
	<p>7. Zanimanje: Ekonomista</p>	<p>7. Zanimanje: Ekonomista</p>	<p>6. Državljanstvo:</p>
	<p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: Član Odbora direktora T-Online Hungary</p>	<p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: Swiss osiguranje Rudnik uglja Pljevlja</p>	<p>7. Zanimanje:</p>
	<p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) Budimpešta, Madjarska</p>	<p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>	<p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p>
	<p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>	<p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>	<p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p>
	<p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p> <p></p>		<p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>4. Podaci o članovima odbora direktora:</p> <p>1) lično ime 2) adresa 3) prethodno ime (ako je promijenjeno) 4) datum i mjesto rođenja 5) matični broj 6) državljanstvo 7) zanimanje 8) članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima 9) mjesto registracije tih društava 10) pristanak na imenovanje</p>	<p>1. Ime Wolfgang Hauptmann</p> <p>2. Adresa Altrheinstrasse 22 53227 Bonn, Njemačka</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja 26.06.1962. Bonn</p> <p>5. Matični broj: 5206403110</p> <p>6. Državljanstvo: Njemačko</p> <p>7. Zanimanje: Inžinjer</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: 1. BoD Makedonskii Telekomunikaciji 2. Managing Director in the Management Board of Magyar Com Holding 3. Supervisory BoD of T-Systems RIC</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 1. Budimpešta 2. Budimpešta, 3. Bonn, 4. Budimpešta</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis) </p>	<p>1. Ime</p> <p>2. Adresa</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p> <p>5. Matični broj:</p> <p>6. Državljanstvo:</p> <p>7. Zanimanje:</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>	<p>1. Ime</p> <p>2. Adresa</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p> <p>5. Matični broj:</p> <p>6. Državljanstvo:</p> <p>7. Zanimanje:</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>
---	---	---	---

<p>4. Podaci o članovima odbora direktora:</p> <p>1) lično ime 2) adresa 3) prethodno ime (ako je promijenjeno) 4) datum i mjesto rođenja 5) matični broj 6) državljanstvo 7) zanimanje 8) članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima 9) mjesto registracije tih društava 10) pristanak na imenovanje.</p>	<p>1. Ime Fridbert Gerlach Član Odbora direktora</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) 4. Datum i mjesto</p> <p>6. Državljanstvo: Njemačko</p> <p>7. Zanimanje: Inžinjer telekomunikacija</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: 1. Član Supervisory Board PTC Polska Telefonía Cyfrowa Sp.z.o.o. 2. Član Supervisory Board HT Mobilne komunikacije d.o.o. 3. Član Supervisory Board HT Hrvatske telekomunikacije d.d.</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 1. Varšava, Poljska 2. Mostar, Bosna i Hercegovina 3. Zagreb, Republika Hrvatska</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p> <p> (Fridbert Gerlach)</p>	<p>1. Ime</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) 4. Datum i mjesto rođenja</p> <p>5. Matični broj:</p> <p>6. Državljanstvo:</p> <p>7. Zanimanje:</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>	<p>1. Ime</p> <p>2. Adresa</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) 4. Datum i mjesto rođenja</p> <p>5. Matični broj:</p> <p>6. Državljanstvo:</p> <p>7. Zanimanje:</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>
--	--	---	--

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>4. Podaci o članovima odbora direktora:</p> <p>1) lično ime 2) adresa 3) prethodno ime (ako je promijenjeno) 4) datum i mjesto rođenja 5) matični broj 6) državljanstvo 7) zanimanje 8) članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima 9) mjesto registracije tih društava 10) pristanak na imenovanje</p>	<p>1. Ime Denes Szluha</p> <p>2. Adresa</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p> <p>5. Matični broj</p> <p>6. Državljanstvo: Mađjarsko</p> <p>7. Zanimanje: Ekonomista</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: 1. Maktel, 2. T-Mobile Macedonia 3. Orbitel</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p> 	<p>1. Ime</p> <p>2. Adresa</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p> <p>5. Matični broj</p> <p>6. Državljanstvo</p> <p>7. Zanimanje</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>	<p>1. Ime</p> <p>2. Adresa</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p> <p>5. Matični broj</p> <p>6. Državljanstvo</p> <p>7. Zanimanje</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>
---	--	---	---

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>4. Podaci o članovima odbora direktora:</p> <p>1) lično ime 2) adresa 3) prethodno ime (ako je promijenjeno) 4) datum i mjesto rođenja 5) matični broj 6) državljanstvo 7) zanimanje 8) članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima 9) mjesto registracije tih društava 10) pristanak na imenovanje</p>	<p>1. Ime Janos Szabo</p> <p>2. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) no</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p>	<p>1. Ime</p> <p>2. Adresa</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p>	<p>1. Ime</p> <p>2. Adresa</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p> <p>5. Matični broj:</p> <p>6. Državljanstvo:</p> <p>7. Zanimanje:</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>
<p>6. Državljanstvo: Madjarsko</p> <p>7. Zanimanje: Ekonomista</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: T-Online Hungary EPT Hungary Orbitel Bulgaria</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 1. Hungary 2. Hungary 3. Bulgaria</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis) </p>	<p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>	<p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>	<p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>4. Podaci o članovima odbora direktora:</p> <p>1) lično ime 2) adresa 3) prethodno ime (ako je promijenjeno) 4) datum i mjesto rođenja 5) matični broj 6) državljanstvo 7) zanimanje 8) članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima 9) mjesto registracije tih društava 10) pristanak na imenovanje</p>	<p>1. Ime Pal Gabor</p> <p>2. Adresa H-1171 Budimpešta Escedhaza utca 5</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) /</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p>	<p>1. Ime</p> <p>2. Adresa</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p> <p>Matični broj:</p> <p>Državljanstvo:</p> <p>Zanimanje:</p> <p>Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p>	<p>1. Ime</p> <p>2. Adresa</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p> <p>5. Matični broj:</p> <p>6. Državljanstvo:</p> <p>7. Zanimanje:</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p>
	<p>Ekonomista</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: Član Odbora Pro-M Professionalis Mobilradio Zrt.</p>	<p>Član Odbora M Factory Zrt.</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p>	<p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p>
<p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p> <p><i>Pal Gabor</i></p>	<p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p> <p><i>Pal Gabor</i></p>	<p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p> <p><i>Pal Gabor</i></p>	<p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>


CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

5. Sjedište uprave društva ili novo sjedište (ako je doslo do promjene adrese)	Adresa: Moskovska 29, 81000 Podgorica		
6. Adresa za prijem službene poste ili nova adresa ako je doslo do promjene adrese	Adresa: Moskovska 29, 81000 Podgorica		
7. Rok na koji je društvo osnovano			
8. Sifra djelatnosti	64200		
9. Lično ime i adresa sekretara društva, izvršnog direktora i revizora sa njihovom saglasnošću za imenovanje.	Ime sekretara društva	Ime izvršnog direktora	Ime revizora društva PricewaterhouseCoopers d.o.o.
	Adresa i MB	Adresa i MB	Adresa i MB Rimski trg hr. 50 81000 Podgorica
	Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	Saglasnost sa imenovanjem (potpis)



**CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI**

<p>10. Izjava o ovlastenju lica da zastupaju društvo u odnosima sa trecim licima (oznaciti da li je ovlastenje kolektivno ili pojedinačno)</p>	<p>Sekretar društva je ovlasten da djeluje POJEDINACNO [<input type="checkbox"/>] ili KOLEKTIVNO [<input type="checkbox"/>] SA (naznaciti jedan)</p> <hr/> <p>Izvršni direktor je ovlasten da djeluje POJEDINACNO [<input type="checkbox"/>] ili KOLEKTIVNO [<input type="checkbox"/>] SA (naznaciti jedan)</p> <hr/> <p>Članovi Odbora su ovlasteni da djeluju POJEDINACNO [<input type="checkbox"/>] ili KOLEKTIVNO [<input type="checkbox"/>] SA (naznaciti jedan)</p> <hr/>
<p>11. Rjesenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija</p>	<p>Navesti broj i datum rjesenja i kopiju priložiti uz ovaj formular.</p> <p>Rjesenje priloženo: DA [<input type="checkbox"/>] NE [<input type="checkbox"/>]</p>
<p>12. Rjesenje kojim se utvrđuje uspjesnost emisije</p>	<p>Navesti broj i datum rjesenja i kopiju priložiti uz ovaj formular.</p> <p>Rjesenje priloženo: DA [<input type="checkbox"/>] NE [<input type="checkbox"/>]</p>
<p>13. Ime, potpis i MB ovlasćenog lica</p>	<p>Izvršni direktor Slavoljub Ponadić</p> <div style="border: 1px solid red; width: 200px; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>
<p>Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici</p>	<p>Registarski broj:</p> <p>Datum registracije:</p> <p>Broj i datum objavljivanja Službenog lista RCG</p>



Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 93727
Datum: 02.08.2007

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 02.08.2007, pod registarskim brojem 4-0000618/020 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA. Odlukom sedme vanredne skupštine akcionara održanoj 31.07.2007. godine razrešavaju se članovi odbora direktora i to: Bence Maka, Zoltan Kovacs i Zoltan Pinkola, a imenuju za članove i predsjednika Predsjednik Daniel Szasz a za članove Janos Szabo i Denes Szluha Odlukom iste skupštine upisuje se za revizora "PRICEWATERHOUSECOOPERS" D.O.O. Podgorica vrši se promjena Statuta od 31.07.2007. godine. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

OK
02.08.2007

Registrator

Dejan Terzić
TERZIC DEJAN

18

CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA

Podgorica, 08.08.2007. godine

Crnogorski Telekom A.D.
Broj/ 04-17013
Podgorica/ 09.08.2007

PUNOMOĆJE

Ovim ovlašćujem RADOVIĆ DUŠKU, registarski broj lične karte



godine, da kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici preuzme potvrdu o registraciji kojom je registrovana promjena podataka za Crnogorski Telekom a.d. koje se odnose na

- Razrješenje i imenovanje članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d.
- Izbor revizora godišnjih finansijskih izvještaja Crnogorskog Telekom a.d. za 2007. godinu
- Izmjene Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

IZVRŠNI DIREKTOR
CRNOGORSKOG TELEKOMA AD

Stavoljub Popadić

Stavoljub Popadić





Crnogorski Telekom A.D.
Moskovska 29, 81000 Podgorica

Broj / 02-16655
Podgorica / 02.08.2007

PRIVREDNI SUD
Centralni registar
n/r registratora

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

PODGORICA

Примљено из руке _____ прско пошта _____
дана 02.08.2007. Препоручено на пошту дана 02.08.2007.
препоручено дана _____
Број _____ Број пријерача _____ Транзитна Такава ЕПР _____

02.08.2007.

Datum
Vas broj
Predmet

Zahtjev za registraciju promjene podataka za Crnogorski Telekom a.d. Podgorica

Poštovani,

U skladu sa odgovarajućim odredbama Zakona o privrednim društvima, dostavljamo Vam uredno popunjeni obrazac promjene podataka za Crnogorski Telekom a.d. Podgorica, kao i:

- Odluku VII vanredne Skupštine akcionara Crnogorskog Telekom a.d. o prihvatanju ostavki i razrješenju članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d.
- Odluku VII vanredne Skupštine akcionara Crnogorskog Telekom a.d. o izboru članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d.
- Odluku VII vanredne Skupštine akcionara Crnogorskog Telekom a.d. o izboru revizora godišnjih finansijskih izvještaja Crnogorskog Telekom a.d. za 2007. godinu
- Odluku VII vanredne Skupštine akcionara Crnogorskog Telekom a.d. o izmjenama Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica
- Statut Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica
- Odluku VII vanredne Skupštine akcionara Crnogorskog Telekom a.d. o raspodjeli neto profita za 2006. godinu
- Zapisnik sa VI vanredne Skupštine akcionara Crnogorskog Telekom a.d. održane 8. marta 2007. godine, usvojen na VII vanrednoj sjednici održanoj 31. jula 2007. godine KAO I ODLUKU O IMENOVANJU radi upisa promjene neophodnih podataka **PREDSJEDNIKA ODBORA DIREKTORA**

S poštovanjem,

Sekretar Crnogorskog Telekom a.d.

R. Strugar
Ratka Strugar



Crnogorski Telekom A.D.
Adresa Moskovska 29, 81000 Podgorica, Crna Gora
Telefon +382 81 433 704
Fax +382 81 432 400
E-mail office@telekom-cg.com
Web site www.telekom-cg.com
PIB 32289377
PDV reg. 20/31-00049-4
broj CKB 510-103-22, Atlasmont banka 505-100-62, Montenegro banka 530-1258-22

Broj/ 01 - 16588

Podgorica, 01. 08. 2007

Crnogorski Telekom A.D. - Podgorica
SKUPŠTINA AKCIONARA

ODLUKA
O
PRIHVATANJU OSTAVKI
I RAZRJEŠENJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA DRUŠTVA

Podgorica, Jul 2007

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 3. člana 40 stav 1 i 2 tačka 2 alineja d) Zakona o privrednim društvima, člana 16 tačka 5, člana 20 stav 1 i 2 tačka 4, člana 33 stav 1 i člana 35 Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, VII vanredna Skupština akcionara Crnogorskog Telekom a.d., na sjednici održanoj 31. Jula 2007. godine, donijela je

**ODLUKU
O
PRIHVATANJU OSTAVKI
I RAZRJEŠENJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA DRUŠTVA**

Skupština akcionara Društva, na svojoj VII vanrednoj sjednici održanoj 31. Jula 2007. godine, donijela je Odluku o prihvatanju ostavki i razrješenju članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d.:


1. Bence Makai
2. Zoltan Pinkola
3. Zoltan Kovacs

II

Povodom ostavki članova Odbora direktora, Odbor direktora je konstatovao da njihove ostavke predstavljaju njihovu ličnu odluku ili su zahtijevane od strane većinskog vlasnika, a u vezi sa uvođenjem nove menadžment strukture u kompaniji, te da se ne odnose na bilo šta što je u vezi sa istragom koja se vodi povodom pojedinih ugovora zaključenih u kompaniji.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



OBRAZLOŽENJE

U skladu sa ostavkama gospodina Bence Makai, gospodina Zoltan Pinkola i gospodina Zoltan Kovacs, podnijetim Odboru direktora na sjednici od 22. juna 2007 godine, Odbor direktora predlaže Skupštini akcionara donošenje predmetne Odluke.

Odbor direktora je zahvalio predsjedniku i dvojici članova Odbora direktora, koji su podnijeli ostavke, na uspješnoj i dobroj saradnji, dobrim rezultatima i stabilizaciji kompanije u periodu njihovog mandata.

Broj / 01-16587

Podgorica / 01.08.2007.

Crnogorski Telekom A.D. - Podgorica
VII VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA

ODLUKA
O
IZBORU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA
CRNOGORSKOG TELEKOMA A.D.

Podgorica, Jul 2007

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 2, člana 40 stav 1 i 2 tačka 2 alineja d) Zakona o privrednim društvima, kao i člana 16 tačka 5, člana 20 stav 1 i 2 tačka 4 i člana 31 Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, VI vanredna Skupština akcionara Crnogorskog Telekom a.o. na sjednici održanoj 31. Jula 2007. godine, donijela je

ODLUKU
O
IZBORU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA
CRNOGORSKOG TELEKOMA A.D.

Skupština akcionara Društva, na svojoj VII vanrednoj sjednici održanoj 31. Jula 2007. godine donijela je Odluku o imenovanju članova Odbora direktora Društva:

1. Daniel Szasz
2. Denes Szluha
3. Janos Szabo
4. Gabor Pal
5. Fridbert Gerlach
6. Wolfgang Hauptmann
7. Ugljesa Vucinic

Mandat novoizabranih članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d vezan je za mandat Odbora direktora, kao kolektivnog organa, izabranog na IV vanrednoj Skupštini akcionara od 26.06.2006. godine, sa mogućnošću reizbora.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDAVAJUĆI
SKUPŠTINE AKCIONARA,

Slavoljub Popadić



Povodom ponudjenih ostavki gospodina Bence Makai, Zoltan Pirkola i Zoltan Kovacs, a u skladu sa gore navedenim odredbama Zakona o privrednim društvima Republike Crne Gore i Statuta Crnogorskog Telekom a.d., Odbor direktora predlaže Skupštini akcionara donošenje predmetne Odluke.

Broj / 02 - / 6588

Podgorica / 01.08.2007

Crnogorski Telekom a.d. Podgorica
- ODBOR DIREKTORA -

ODLUKA
O
IMENOVANJU PREDSEDNIKA ODBORA DIREKTORA

Podgorica, Jul 2007.

U skladu sa članom 30 stav 6 Statuta Crnogorskog Telekom a.d. kao i članom 25 Poslovnika o radu Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d., Odbor direktora Crnogorskog Telekom a.d., na svojoj III vanrednoj sjednici održanoj 31. jula 2007. godine, donio je

**Odluku (127/2007)
o imenovanju Predsjednika Odbora direktora**


Član 1

Gospodin Daniel Szasz imenuje se za Predsjednika Odbora direktora Kompanije.

Član 2

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Slavoljub Popadić
Izvršni direktor
U funkciji Predsjedavajućeg
Skupštine akcionara



Broj/ 01-16183

Podgorica / 01.08.2007

Crnogorski Telekom a.d. Podgorica
SKUPŠTINA AKCIONARA

ODLUKA
O
IZBORU REVIZORA GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
CRNOGORSKOG TELEKOMA A.D. PODGORICA
ZA 2007. GODINU

Podgorica, Jul 2007

28

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 2 i člana 47 stav 1 Zakona o privrednim društvima i člana 16 tačka 5 Statuta Crnogorskog Telekom a.d., Skupština akcionara na VII vanrednoj Skupštini akcionara, održanoj dana 31. Jula 2007. godine, donijela je

ODLUKU
0
IZBORU REVIZORA GODIŠNJIH FINANSUSKIH IZVJEŠTAJA
CRNOGORSKOG TELEKOMA A.D. PODGORICA
ZA 2007. GODINU

I

Za revizora godišnjih finansijskih izvještaja Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, bira se revizorsko preduzeće «Pricewaterhousecoopers» d.o.o. Podgorica.

II

Revizor iz tačke I ove Odluke dužan je izvršiti reviziju godišnjih finansijskih izvještaja Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2007. godinu, u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima.


III

Troškovi revizije, saglasno ovoj Odluci, utvrdiće se posebnim ugovorom.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDAVAJUĆI
SKUPŠTINE AKCIONARA,
Slavoljub Popadić



The stamp is circular with the text "Crnogorski Telekom" at the top and "Podgorica" at the bottom. In the center, there is a logo consisting of a stylized 'T' and the text "Crnogorski Telekom". A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Broj / 01-1684

Podgorica / 01.08.2007

Crnogorski Telekom a.d. Podgorica
SKUPŠTINA AKCIONARA

Odluka
o izmjenama Statuta
Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica

Podgorica, Jul 2007

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 1 Zakona o privrednim društvima i člana 16 stav 1 alineja 1, kao i člana 64 Statuta Telekom Crne Gore, Skupština akcionara Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica, na VII redovnoj sjednici, održanoj 31. Jula 2007. godine, donijela je

**Odluku
o izmjenama Statuta Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica**

I

U Statutu Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica, u članu 40 st. 2, 3 i 4 mijenjaju se i glase:

„Menadžment komitet ima najmanje 5 (pet), a najviše 9 (devet) članova.

Članove i predsjednika Menadžment komiteta bira Odbor direktora, iz reda članova Odbora direktora Društva, kao i članova Odbora direktora Društva u funkciji Skupštine T-Mobile Crna Gora d.o.o. i Internet Crna Gora d.o.o., članova menadžmenta Društva, kao i članova menadžmenta T-Mobile Crna Gora d.o.o. i Internet Crna Gora d.o.o.

Mandat članova Menadžment komiteta vezan je za funkciju koju obavljaju u Društvu.“

II

U tekstu Statuta, na svim mjestima na kojima se pominju, riječi „Operativni komitet“, treba zamijeniti riječima „Menadžment komitet“.

III


U članu 67, prva rečenica stava 1 mijenja se i glasi:

„Ovaj Statut stupa na snagu 8-og dana od dana donošenja, odnosno objavljivanja na oglasnoj tabli Društva i registrovaće se kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici.“

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE,
Sjavo Popadić



Obrazloženje Podgorica

Ovom Odlukom predlaže se izmjena, u članu 40 Statuta Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica, koje se tiču strukture Menadžment komiteta (broja i sastava članova), organa ovlašćenog za njihovo imenovanje, kao i mandata.

Imajući u vidu naprijed navedeno, predlaže se da Skupština akcionara donese predmetnu odluku.

Crnogorski Telekom a.d. Podgorica
SKUPŠTINA AKCIONARA

ODLUKA
O
RASPODJELE NETO PROFITA
CRNOGORSKOG TELEKOMA A.D. PODGORICA ZA 2006. GODINU

Podgorica, jul 2007

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 5, člana 62 stav 2 i člana 63 Zakona o privrednim društvima Republike Crne Gore, a u skladu sa članom 36 stav 2 tačka 4 Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, Skupština akcionara Crnogorskog Telekom a.d., na VII vanrednoj sjednici, održanoj dana 31. jula 2007. godine, donijela je

ODLUKU
O
RASPODJELE NETO PROFITA
CRNOGORSKOG TELEKOMA A.D. PODGORICA ZA 2006. GODINU

Član 1

Crnogorski Telekom a.d. Podgorica ostvario je neto profit za finansijsku 2006. godinu u iznosu od 12.803.725 EUR.

Član 2

Iz neto profita Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica ostvarenog u 2006. godini, u iznosu od 12.803.725 EUR, iznos od 3.724.569 EUR će se izdvojiti za pokrivanje akumuliranog gubitka iz prethodnih godina, a iznos od 684.255 EUR, koji predstavlja 5% od iznosa neto profita, će se izdvojiti u obavezni rezervni fond, u skladu sa članom 57 Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica.

Član 3

Preostali dio profita u iznosu od 8.300.000 EUR koji preostaje nakon pokrivanja akumuliranog gubitka iz prethodnih godina izdvajanja u rezervni fond, u skladu sa prethodnim članom Odluke, isplatiće se akcionarima Crnogorskog Telekom a.d. na ime dividende na obične akcije. Preostali iznos od 94.901 EUR biće knjižen kao neraspoređena dobit.

Član 4

Ispлата dividende izvršiće se svim akcionarima Crnogorskog Telekom a.d. koji na dan donošenja Odluke o raspodjeli neto profita imaju pravo vlasništva nad akcijama.

Član 5

Pravo vlasništva nad akcijama utvrđuje se na osnovu zvaničnog spiska Centralne depozitarne agencije dostavljenog na dan donošenja Odluke o raspodjeli neto profita.


Član 6

Za realizaciju ove Odluke zadužen je izvršni direktor Društva.

Član 7

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja od strane Skupštine akcionara Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica.

PREDSJEDAVAJUĆI
SKUPŠTINE AKCIONARA,
Slavoljub Popadić



The stamp is circular with the text "Crnogorski Telekom A.D." at the top, "Podgorica" at the bottom, and a logo in the center. A handwritten signature is written over the stamp.

Broj / 01-15291

Podgorica / 20. 07. 07.

Crnogorski Telekom a.d. Podgorica
- VI VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA -

ZAPISNIK

SA VI VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA
CRNOGORSKOG TELEKOMA A.D. PODGORICA
ODRŽANE DANA 8. MARTA 2007. GODINE

Podgorica, 8. mart 2007. godine

ZAPISNIK

SA VI VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA
CRNOGORSKOG TELEKOMA A.D. PODGORICA
ODRŽANE DANA 8.03.2007. GODINE
SA POČETKOM RADA U 12, 00 ČASOVA

MJESTO ODRŽAVANJA: KIC „Budo Tomović“ Podgorica, multimedijalna sala

PRISUTNI ČLANOVI SKUPŠTINE:

1. Magyar Telekom	36.177.950 akcija	ili 76,53 %
2. QVI Fond	3.734.145 akcija	ili 7,90%
3. Podravska banka	90.909 akcija	ili 0,19 %
4. Privat zacioni fond Trend	131.565 akcija	ili 0,28 %
5. Hrvatska poštarska banka		
6. EuroFond		
7. MIG		
8. Moneta		
9. Tabacco shop		
10. Tehnoplus koji za,edno imaju	1.081.099 akcija	ili 2,29 %
11. Ostali akcionari	34.144 akcija	ili 0,072 %

OSTALI UČESNICI U RADU:

- Slavoljub Popadić, Izvršni direktor Društva
- Ratka Strugar, Sekretar Društva

PREDSTAVNICI JAVNIH GLASILA:

"Dan", "Vijesti", "Republika", agencija M.NA Business

Za sjednicu Skupštine, predložon je sljedeći

D N E V N I K

- 1) Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:
 - predsjedavajućeg Skupštine,
 - verifikacione komisije,
 - zapisničara i
 - ovjerivača zapisnika.
- 2) Usvajanje Zapisnika sa V Vanredne Skupštine akcionara Crnogorskog Telekomu a.d. Podgorica, održane 5. decembra 2006. godine;
- 3) Razmatranje Izvještaja revizora i finansijskih izvještaja za 2005. godinu;
- 4) Donošenje Odluke o usmjeravanju sredstava iz neto profita za 2005. godinu;
- 5) Donošenje Odluke o razrješenju člana Odbora direktora;
- 6) Donošenje Odluke o izboru člana Odbora direktora.

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:

- *predsjedavajućeg Skupštine,*
- *verifikacione komisije,*
- *zapisničara i*
- *ovjerivača zapisnika.*

VI vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Crnogorskog Telekomu a.d. Podgorica otvorio je Izvršni direktor Društva, gospodin Slavoljub Popadić.

Na samom početku g-din Popadić je naglasio da su materijali po navedenim tačkama dnevnog reda stavljeni na uvid akcionarima u poslovnoj zgradi Crnogorskog Telekomu, ul. Moskovska br. 29 počev od 01. marta 2007. godine, svakog radnog dana od 8,00 do 16,00 časova, kao i na sam dan održavanja Skupštine, počev od 8,00 časova, ispred multimedijalne sale KIC-a „Budo Tomović“.

Naglašeno je da će se zbog prisustva top menadžmenta kompanije i revizora - PricewaterhouseCoopers-a sjednica provoditi na engleski jezik, uz obezbijedjen o simultano prevodjenje.

G-din Popadić je podsjetio da na dnevnom redu ove Skupštine akcionara ima 6 tačaka dnevnog reda. U okviru prve tačke Dnevnog reda, g-din Popadić je predložio da se prvo izabere Verifikaciona komisija koja će utvrditi da li postoji kvorum za punovažno odlučivanje i rad Skupštine akcionara.

Za članove verifikacione komisije predloženi su zaposleni u Crnogorskom Telekomu i to

1. Vukčević Nikola
2. Mardjokić Boris
3. Jusufrić Adnan
4. Raspopović Irena i
5. Knežević Vanja.

Nakon toga pristupilo se glasanju za izbor Verifikacione komisije pa je Skupština akcionara donijela

ODLUKA
O
FORMIRANJU VERIFIKACIONE KOMISIJE

Ovom Odlukom formira se verifikaciona komisija VI vanredne Skupštine akcionara Crnogorskog Telekoma a.d. Pccgorica, u sljedećem sastavu:

1. Vukčević Nikola,
2. Mardjokić Boris,
3. Jusufrić Adnan,
4. Raspopović Irena
5. Knežević Vanja

Komisija ima zadatak da izvrši verifikaciju prisutnih akcionara i podnese izvještaj Skupštini o rezultatima verifikacije tj. postojanja kvoruma za dalji rad punovažno odlučivanje na Skupštini.

Odluka je donijeta sa 41.248.114 glasova ZA i 1.698 glasova PROTIV.

Nakon izvršene verifikacije, Komisija je konstatovala da Skupštini prisustvuju akcionari sa 41.249.812 akcija, od čega:

1. Magyar Telekom	36.177.950 akcija	ili 76,53 %
2. QVT Fond	3.734.145 akcija	ili 7,90%
3. Podravska banka	90.909 akcija	ili 0,19 %

- | | | |
|--|------------------------|-------------|
| 4. Privatizacioni fond Trend | 131.565 akcija | ili 0,28 % |
| 5. Hrvatska poštanska banka | | |
| 6. EuroFond | | |
| 7. MIG | | |
| 8. Moneta | | |
| 9. Tabacco shop | | |
| 10. Tehnoplus koji zajedno imaju | 1.081.099 akcija | ili 2,29 % |
| 11. Ostali akcionari .. | 34.144 akcija | ili 0,072 % |

što čini 87,26% od ukupnog broja akcija Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, što znači da postoji kvorum za punopravan rad Skupštine i donošenje odluka po utvrdjenom dnevnom redu.

G-din Popadić je podsjetio da, u skladu sa članom 38 stav 2 Zakona o privrednim društvima i članom 23 stav 1 Statuta Crnogorskog Telekom, Skupštinom akcionara predsjedava izvršni direktor, ukoliko Skupština ne izabere drugo lice za predsjedavajućeg.

S obzirom na to da nije bilo drugih predloga za predsjedavajućeg, prešlo se na izbor zapisničara i ovjerivača zapisnika.

Za zapisničara i ovjerivača zapisnika predloženi su gospodja Lidija Darmanović i gospodin Tibor Vidoš.

Za riječ se javio gospodin Predrag Vujović, manjinski akcionar koji se usprotivio izboru g-dje Lidije Darmanović za zapisničara Skupštine jer je, po njegovom mišljenju, zapisnik sa prošle sjednice Skupštine akcionara (koji je takodje vodila g-dja Darmanović) bio nepotpun.

Nakon toga pristupilo se glasanju za izbor zapisničara i ovjerivača zapisnika koji su izabrani sa 41.233.843 glasova ZA, 14.832 glasova PROTIV dok je bilo 137 nevažećih glasova.

2. Usvajanje Zapisnika sa V vanredne Skupštine akcionara Crnogorskog Telekom a.d., održane 05.12.2006. godine

Za riječ se javio manjinski akcionar, gospodin Dušan Vrbica koji je naveo da materijali za Skupštinu akcionara na našem jeziku nijesu odmah, odnosno prvi dan bili dostupni akcionarima. Takodje, po njegovom mišljenju, materijal nije bio potpun jer nije bilo izvještaja o poslovanju za 2005. godinu. Stoga je predložio da se Skupština odloži iz gore navedenih razloga.

Sekretar Društva, gospodja Ratka Strugar je pojasnila da su svi materijali na našem jeziku bili dostupni akcionarima od 01.03. odnosno od prvog dana, osim finansijskih izvještaja čiji prevod, zbog tehničkih razloga, nije bio dostupan akcionarima prvog dana tj. 1.03, ali je obezbijedjen odmah sutradan. Ona je naglasila da je g-din Vrbica bio zamoljen da ostavi svoje kontakte kako bi bio blagovremeno obaviješten odmah po dobijanju prevoda, ali je on to odbio da uradi. Takodje, g-dja Strugar je podsjetila da je razmatranje finansijskih izvještaja na dnevnom redu i da se sva pitanja vezana za njih mogu otvoriti kada na dnevni red dođe ta tačka.

Ona je dodala da se Skupština ne može odložiti zbog razloga koje je naveo g-din Vrbica. Podsjetila je da je Odbor direktora već usvojio finansijske izvještaje i da se oni samo razmatraju na ovoj Skupštini akcionara, što je u skladu sa Statutom Crnogorskog Telekomu.

Za riječ se javio i g-din Vučević koji je opet iznio primjedbu na vođenje zapisnika, njegovu nepotpunost, komunikaciju sa odgovornim ljudima u kompaniji itd. Predsjedavajući je zamolio da se vrate dnevnom redu, tako da se nakon toga pristupilo glasanju i zapisnik je usvojen sa 41. 244.279 glasova ZA, 5.533 glasova PROTIV dok nevažećih glasova nije bilo.

3. Razmatranje Izvještaja revizora i finansijskih izvještaja za 2005. godinu

Predsjedavajući Skupštine je predstavio revizore iz kompanije PricewaterhouseCoopers-g-dju Tanju Gligorović i g-dina David Trow koji su prisustvovali Skupštini akcionara.

Za riječ se javio manjinski akcionar, g-din Vrbica koji je rekao da ne želi da učestvuje u radu po tačkama 3 i 4 dnevnog reda zato što očekuje da Privredni sud zakaže Skupštinu akcionara, po njegovom predlogu. Sekretar Društva ga je obavijestila da je primila presudu kojom je Privredni sud odbio njegov predlog i naglasila da je ovu Skupštinu Odbor direktora Crnogorskog Telekomu savvao u skladu sa zakonom.

Predsjedavajući je riječ dao g-dinu David Trow koji je podsjetio da je poslednji put prisustvovao sjednici Skupštine akcionara u junu 2003. godine, kada su razmatrani finansijski izvještaji za 2002. godinu. Obavijestio je akcionare da su revizori počeli da rade na finansijskim izvještajima za 2005. godinu u septembru 2005. godine da bi 28. februara ove godine došli do uvjerenja da mogu da daju svoje mišljenje o finansijskim izvještajima za 2005. godinu. Zatim je pozvao svoju koleginicu, g-dju Gligorović da pročita mišljenje i izvještaj revizora za pojedinačne finansijske izvještaje, na službenom jeziku, što je ona i učinila.

Kad su u pitanju konsolidovani finansijski izvještaji, g-din Trow je pojasnio da je mišljenje nezavisnog revizora u potpunosti isto kao i za pojedinačne finansijske izvještaje. Dodao je da su revizori došli do zaključka da ovi finansijski izvještaji nijesu pogrešno materijalno prikazani. Takođe je rekao da on kao revizor ne može govoriti u ime kompanije o finansijskim izvještajima i skrenuo je pažnju akcionarima na napomenu 1 koja je, po njegovom mišljenju, vrijedna njihove pažnje. Time je i zaključio svoj izvještaj kao nezavisni revizor za finansijske izvještaje za 2005. godinu i pozvao akcionare da postavljaju pitanja.

Za riječ se javio g-din Preorag Vujović i rekao da želi da se u ovaj zapisnik doda njegov komentar o smjeni Odbora direktora na Skupštini održanoj 26. juna 2006. godine kao i promjeni izvršnog direktora, g-dina Milana Perovića prije usvajanja finansijskih izvještaja. On je takođe naglasio da su, prema njegovom mišljenju, na toj Skupštini akcionara g-dja Strugar i g-din Varadi obmanuli akcionare saopštivši da su razlozi za razrješenje tadašnjeg Odbora direktora novi izazovi and ciljevi sa kojima se suočava kompanija. G-dja Strugar je podsjetila akcionare da je ona na toj Skupštini akcionara pročitala zvanično pismo Madjar Telekomu upućeno kompaniji, a da je g-din Varadi, koji je bio na taj Skupštini u svojstvu predstavnika Madjar Telekomu učinio to isto obraćajući se akcionarima kao predstavnik većinskog vlasnika. Naglasila je da su oboje iznijeli stav većinskog vlasnika, a ne svoj lični stav.

Predsjedavajući je podsjetio g-dina Vujovića da je zapisnik sa te sjednice Skupštine akcionara već usvojen.

G-din Vujović se zatim obratio g-dji Tanji Oligorović sa primjedbom da se izvještaj nezavisnog revizora za Crnogorski Telekom za 2005. godinu prilično razlikuje od izvještaja za Mađar Telekom, da mnogi djelovi nedostaju, naročito o istrazi i zaposlenima koji su uništavali važne podatke tokom istrage i tako uticali na njen ishod, a sa čime bi akcionare, po njegovom mišljenju, trebalo detaljno upoznati.

G-din Vujović je želio da zna koliki su iznosi otpremnina za menadžment i zašto plate menadžmenta nijesu prikazane u godišnjem izvještaju, koji nije ni priložen. Kao primjer dobro uradjenih godišnjih izvještaja naveo je izvještaje Mađar Telekoma i Deutch Telekoma.

G-din Trow je odgovorio da ne može govoriti o godišnjem izvještaju, kao dokumentu odvojenom od finansijskog izvještaja i pojasnio da finansijski izvještaj, shodno međunarodnom računovodstvenom standardu broj 24, takodje prikazuje plate i to u napomeni 36.

G-din Vujović je imao primjebdu i na sponzorisanje ženskog rukometnog kluba s obzirom na loše rezultate u posljednje vrijeme. Takodje je želio da zna koliko košta njihovo sponzorstvo.

G-din Popadić ga je upozorio na vremensko ograničenje i pravo drugih akcionara da takodje postave pitanja.

G-din Vujović je želio da zna kako je mogao da ima na uvid konsolidovane finansijske izvještaje Mađar Telekoma 1. oktobra 2006. godine. G-din Trow mu je pojasnio da revizori, sa stanovišta svoje odgovornosti, mogu da izdaju svoje mišljenje tek nakon što finansijski izvještaji budu odobreni od strane Odbora direktora i da vjeruje da je to bilo dan prije nego što je on kao revizor dao svoje mišljenje.

G-din Vujović je želio da dobije preciznu informaciju o profitu Monet-a GSM pošto je u finansijskim izvještajima naišao samo na naziv „prihodi mobilne telefonije“ koji iznose oko 38.700.000 eura. Takodje je pitao revizora da li ima podatke za sektor mobilne telefonije u Makedonskom Telekomu, radi komparacije.

Na ova njegova pitanja g-din Trow je odgovorio da su to više pitanja za kompaniju i da je odgovornost revizora da da svoje mišljenje o finansijskim izvještajima tako da ne može da komentariše pitanja g-dina Vujovića.

Za riječ se javio gospodin Tripko Krgović, član asocijacije manjinskih akcionara Crne Gore i direktor Moneta Brokera i opunomoćeni predstavnik crnogorskih fondova, Hrvatske poštanske banke i nekoliko fizičkih i pravnih lica. On je na početku upozorio da Skupština ide u potpuno pogrešnom pravcu i pojasnio da je posao revizora samo da kaže da li bilansi odlikavaju realnu situaciju u preduzeću i da revizor nije ovlašten da komentariše poslovanje preduzeća. On je naglasio da je 2005. godina najgora godina u istoriji Telekoma i da razlozi za to moraju biti objašnjeni akcionarima.

G-din Popadić je uputio manjinske akcionare da pitanja mogu postavljati i finansijskom direktoru Crnogorskog Telekoma, g-dinu Ferencu Vaczlaviku.

G-din Krgović je pitao zašto je, ako se izuzme fer vrednovanje CKB-a, za koje revizor kaže da nije po zakonu, u matičnom bilansu izgubljeni 2 miliona eura.

G-din Vaczlavik je objasnio da ako se misli na akcije CKB-a da je ukupan prihod od evaluacije ovih akcija prikazan u 2005. godini zato što je bilo nepraktično da u to vrijeme dodje do varijacije statusa za 2004. i 2003.

godinu. Zato je ukupan dobitak od akcija prikazan u 2005. godini, prema procijenjenoj vrijednosti koja je i fer vrijednost. Prema mišljenju revizora to je moglo biti distribuirano između 2003, 2004 i 2005. godine, ako je evaluacija prethodno urađena, a i u tom momentu nije bilo praktično to uraditi što potvrđuje i revizor u svom mišljenju.

G-din Krgović je pojasnio svoje pitanje naglašavajući da ti prihodi nijesu poslovni i da bi, bez tih prihoda Telekom izgubio u matičnom bilansu 2 miliona, a u konsolidovanom bi zaradio 3,5 što je veoma loš rezultat. Po njegovom mišljenju, najmanje sto većinski vlasnici mogu da urade je da počnesu izvještaj o poslovanju. Podsjetio je da je na ranijim skupštinama uvijek postojao taj dokument, shodno zakonima Crne Gore odnosno prema metodologiji Centralnog registra Privrednog suda, pored bilansa stanja i uspjeha i samih finansijskih izvještaja.

G-din Vaczlavik je dodao da će godišnji izvještaj biti obezbijedjen uz finansijske izvještaje za 2006. godinu koji su trenutno u fazi izrade. Takođe je dodao da su finansijski izvještaji praćeni mišljenjem nezavisnog revizora i napomenama koje opisuju poslovanje kompanije što je i cilj finansijskih izvještaja, a prikazani su i rezultati ostvareni u 2004. godini, radi komparacije.

G-din Krgović je dodao da je jedan od razloga ovako lošeg rezultata davanje konsalting usluga od strane Madjar Telekomu pri čemu akcionari nijesu upoznati sa sadržajem tog ugovora. On je izrazio razumijevanje da u momentu kad je firma preuzeta mora postojati jedan period za koji je potrebno uskladiti računovodstvene politike i mnoge druge procedure u firmi sa procedurama matične kompanije. On je pitao da li je honorar u iznosu od milion i dvesta bio jednokratni i da li se može očekivati da svake godine veliki dio profita otpada na konsultanske usluge, a da akcionari to ne mogu kontrolisati.

G-din Vaczlavik je pojasnio da je to bio kontinuiran prenos znanja i iskustva tokom 2005. godine što je prikazano u finansijskim izvještajima za 2005. godinu. G-din Makai, predsjednik Odbora direktora je podsjetio da je Crnogorski Telekom član Madjar Telekom - Deutch Telekom Grupe i da se kroz re-branding mogu vidjeti prednosti korišćenja njihovih brendova. Takođe je istakao da Crnogorski Telekom ima mogućnost da koristi znanja i informacije u okviru grupe i izrazio nadu da će se dobra saradnja nastaviti i intenzivirati u budućnosti, a da će se njeni rezultati vidjeti već u rezultatima finansijskih izvještaja za 2006. godinu.

G-din Krgović je pitao da li rezultati u 2006. godini uključuju ovaj honorar tj. da li je u 2006. postojao honorar za konsalting između Crnogorskog Telekomu i Madjar Telekomu.

G-din Makai je podsjetio da je za sada samo izdato obavještenje vezano za finansijske izvještaje za 2006. godinu i da će svi detalji biti dostupni akcionarima i transparentni, kada budu gotovi finansijski izvještaji za 2006. godinu.

Vezano za sporne ugovore, g-din Krgović je pitao da li je moguća revizija spornih ugovora u budućnosti, konkretno ugovora sa Sigmom. G-din Makai je objasnio da je istraga u toku i da nije u poziciji da komentariše. Dodao je da je ono što je sa pravne strane dopušteno učinjeno dostupnim javnosti. Takođe je dodao da su učinjeni određeni koraci da se poveća transparentnost i odgovornost kompanije menadžmenta. Takođe su učinjeni koraci da se pooštiri interna kontrola i svi druge mjere kako bi se izbjegli problemi u budućnosti. G-din Makai je rekao da čim budu obezbijedjeni finalni nalazi istrage biće učinjeno sve da bi se zaštitili interesi i kompanije i njenih akcionara.

Za riječ se javila gospodja Marija Djukić, predstavnica fonda zajedničkog ulaganja „Trend“. Ona je na samom početku ukazala da je veliki propust uprave to što nema detaljnog i kompletnog finansijskog izvještaja, u skladu sa zakonima Crne Gore.

Ona je pitala na osnovu kojih kriterijuma je izvršena reproccjena vrijednosti dugoročnog plasmana Telekoma u CKB-u po osnovu koje je prikazana dobit od 3.585.606 EUR i koja je tržišna vrijednost CKB-a korišćena.

Takodje je željela da zna zašto je došlo do porasta stavke u bilansu pod nazivom "Obračunate obaveze i avansi", za čak 153% (napomena 23). Posebno je interesovala poslednja stavku pod nazivom "Ostale unaprijed obračunate obaveze" kod koje je zabilježen rast čak 673%.

G-dja Djukić je pitala i zašto je došlo do rasta troškova pod nazivom „Ostali poslovni rashodi“ (napomena 30), a u okviru ove stavke posebno zašto je došlo do rasta troškova sponzorstva za čak 363% i kakav je efekat od toga na poslovanje firme i zašto je došlo do rasta troškova konsaltinga, kakav je efekat od toga i da li će se takav trend rasta nastaviti i u budućnosti.

G-dja Djukić je pitala i zašto je porastao trošak amortizacije u 2005. godini u odnosu na 2004. godinu, za 25% ako je vrijednost sredstava porasla samo za 5%, a vrijednost nekretnina i opreme svega 2%.

G-djicu Djukić je interesovalo da li su i u kojem iznosu izvršeni otpisi kredita višem rukovodstvu, u skladu sa aneksom po kojem je postojala mogućnost da se u slučaju naplate 25% kredita ostatak otpiše (napomena 11).

Takodje je pitala zašto je radjena korekcija bilansa za 2004. godinu u iznosu od 2.338.566 EUR. Pojasnila je da je navedeno da se najveći iznos te korekcije odnosi na korekciju iznosa potraživanja od kupaca iz inostranstva i željela da zna o kakvoj se korekciji radi i na koje kupce se odnosi.

U nastavku je pitala zašto MonteCard kao zavisno društvo nije vrednovano u konsolidovanim finansijskim izvještajima i na osnovu koje odluke; da li je MonteCard prodat i koji je prihod ostvaren njegovom prodajom.

G-din Makai je podsjetio da je 2005. godine kompanija privatizovana i da je došlo do velikih promjena i prilagođavanja DT standardima i u oblasti računovodstvene politike. Takodje je rekao da su sve informacije potrebne za razumijevanje finansijskih izvještaja date u napomenama i da se svi detalji ne mogu prikazati.

Podsjetio je da cilj finansijskih izvještaja nije da prikaže svaku pojedinačnu transakciju kompanije i da to nije ni suštinski važno za ocjenu poslovanja i finansijske pozicije kompanije. Dodao je da, ako se krene u detalje, mora se tražiti i dozvola druge zainteresovane strane.

G-djica Djukić je tražila da joj se odgovori na postavljena pitanja za koja joj se odgovori ne mogu dati na samoj Skupštini dostave u pisanoj formi, a g-din Krgović je podsjetio da je pravo akcionara koji imaju 10% akcija Crnogorskog Telekoma da imenuju svog nezavisnog revizora koji će im pružiti odgovor na sva pitanja.

G-din Makai je zatražio razumijevanje za novi menadžment i dodao da se na Skupštini razmatra opšta finansijska pozicija kompanije, a ne detalji pojedinačnih transakcija koje su se desile prije skoro dvije godine.

G-din Krgović je pitao revizora zašto posljednja stavka u napomeni 30 tačka 45 u konsolidovanim izvještajima „ostali poslovni rashodi“ nije objašnjena iako iznosi nešto preko 5 miliona. G-din Trow je podsjetio šta je njegova odgovornost kao revizora uputio ovo pitanje kompaniji. G-din Vaczlavik je objasnio da su detaljno pobrojani samo glavni poslovni rashodi, a da sve drugo ulazi u ostale poslovne rashode koji ne mogu biti detaljno pobrojani. Takodje je podsjetio da je revizija dugo trajala, od 2005. godine i da je sve prošlo detaljnu kontrolu.

Za riječ se javila g-dja Nevenka Komnenić, manjinski akcionar. Ona je primijetila da su prethodni revizori dali detaljniji izvještaj akcionarima. Zatim je pitala zašto su prisutne tolike oscilacije u izvještajima za 2004. i 2005. godinu i zašto u finansijske izvještaje nijesu uključene sve kompanije. Interesovalo ju je zašto je Telekom prvi put u historiji svog postojanja poslovao sa gubitkom.

G-din Vaczlavik je pojasnio da su sve kompanije uključene u konsolidovane izvještaje, shodno pravilima o konsolidaciji i da MonteCard sa tog stanovišta nije relevantan i nije konsolidovan u 2005. godini. U odgovoru na drugo pitanje pojasnio je da je sve objašnjeno u izvještaju gdje su dati komparativni podaci za 2004. i 2005. godinu.

G-dja Komnenić je pitala zašto se izbjegava održavanje redovne skupštine. G-dja Strugar je pojasnila da se redovna Skupština ne izbjegava već da se nije mogla sazvati jer finansijski izvještaji nijesu bili gotovi. Ona je dodala da je i stav Privrednog suda da, ukoliko se redovna skupština ne sazove i odži u zakonom predviđenom roku, svaka druga Skupština se saziva kao vanredna.

G-din Vujović je prokomentarisao da je to još jedan primjer neažurnosti Privrednog suda. Takođe je pitao revizore da prokomentarišu razloge smjene Odbora direktora, na sjednici od 26. juna 2006. godine na šta mu je odgovoreno da to nije odgovornost ni posao revizora.

Za riječ se javio manjinski akcionar, gospodin Radunović koga je interesovalo da li se može validno raspravljati o finansijskim izvještajima kada je istraga o spornim ugovorima još uvijek u toku. Predsjedavajući Skupštine mu je odgovorio da su, bez obzira na rezultate istrage, finansijski izvještaji konačni.

Manjinski akcionar, g-din Anđejić je primijetio da su na gotovo sva pitanja manjinskih akcionara menadžment i revizori dali diplomatske odgovore.

4. Donošenje Odluke o usmjeravanju sredstava iz neto profita za 2005. godinu

Predsjedavajući je pozvao finansijskog direktora, g-dina Vaczlavika da ispred kompanije iznese predlog Odluke o usmjeravanju sredstava iz neto profita za 2005. godinu. G-din Vaczlavik je pojasnio da je osnova za usmjeravanje profit nakon oporezivanja i pokrivanja gubitaka iz prethodnih godina i pojasnio predlog kompanije. Dodao je da su finansijski izvještaji za 2006. godinu u pripremi i da akcionari mogu očekivati isplatu dividend za 2006. godinu.

Nakon završenog glasanja, konstatovano je da Skupština akcionara donijela Odluku o usmjeravanju sredstava iz neto profita za 2005. godinu i to sa 41.219.483 glasova ZA i 19.771.000 PROTIV dok je nevažećih glasova bilo 10.558.

Odluka

o

usmjeravanju neto profita Telekoma Crne Gore a.d. Podgorica
za 2005. godinu

Telekom Crne Gore a.d. Podgorica je za poslovnu 2005. godinu ostvario neto profit u iznosu od 1.832.142 €.

II

Iz ostvarenog neto profita Telekoma Crne Gore a.d. Podgorica za 2005. godinu, u iznosu od 1.832.142 €, iznos od 1.758.141 € usmjerava se za pokriće akumuliranog gubitka iz ranijih godina. Preostali dio profita, u iznosu od 74.001 € prenos: se u rezervu, u skladu sa članom 57 Statuta Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja od strane Skupštine akcionara Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica.

G-din Anđelić je na kraju konstatovao da je Madjar Telekom isplatio dividende svojim akcionarima i to u iznosu od 11,65% od neto profita i da je trebalo slijediti politiku i procedure Madjar Telekoma i biti dosledan i u ovom slučaju.

5. Donošenje Odluke o razrješenju člana Odbora direktora

Predsjedavajući Skupštine pojasnio je da je g-din Slavko Carić, predstavnik manjinskih akcionara u Odboru direktora podnio ostavku na mjesto člana Odbora direktora Crnogorskog Telekoma i da je na Skupštini akcionara da donese odluku o njegovom razrješenju.

Zatim se pristupilo i glasanju i nakon prebrojavanja glasova od strane Verifikacione komisije, konstatovano je da je Skupština akcionara donijela odluku o razrješenju člana Odbora direktora, g-dina Slavka Carića i to sa 41.248.144 glasova ZA, 348 PROTIV dok je nevažećih glasova bilo 1350.

Odluka

O

prihvatanju ostavke i razrješenju člana odbora direktora
Crnogorskog Telekoma a.d.

Skupština akcionara Crnogorskog Telekoma a.d., na svojoj VI vanrednoj sjednici održanoj 8. marta 2007. godine, donijela je Odluku o prihvatanju ostavke i razrješenju Slavka Carića sa dužnosti člana Odbora direktora Crnogorskog Telekoma a.d.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

6. Donošenje Odluke o izboru člana Odbora direktora

Na početku, predsjedavajući je podsjetio da prema zakonu, predstavnika u Odboru direktora mogu predložiti manjinski akcionari koji imaju najmanje 10% akcija. U nastavku je pojasnio da su nakon ostavke i razrješenja g-dina Slavka Carića, QVT, Hrvatska poštanska banka, Tabacco shop i fondovi Moneta, Trend i MIG predložili svog novog predstavnika, g-dina Uglješu Vučinića. On je dodao da su ovi manjinski akcionari imali 11,64% akcija u trenutku podnošenja predloga, a dan prije održavanja Skupštine 11,69% akcija čime su ispunili uslov predviđen zakonom. Takođe je podsjetio da su b ografija i izjava o prihvatanju konadidature g-dina Vučinića bile dostupne akcionarima na uvid, zajedno sa ostalim materijalima.

Nakon izvršenog glasanja, konstatovano je da je Skupština akcionara izabrala novog člana Odbora direktora, g-dina Uglješu Vučinića i to sa svih 41.249.812 glasova ZA.

Odluka

o

izboru člana odbora direktora
Crnogorskog Telekom a.d.

I

Skupština akcionara Crnogorskog Telekom a.d., na svojoj VI vanrednoj sjednici održanoj 8. marta 2007. godine, donijela je Odluku o izboru Uglješe Vučinića, za člana Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d.

II

Mandat novoizabranog člana Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d vezan je za mandat Odbora direktora, kao kolektivnog organa, izabranog na IV vanrednoj Skupštini akcionara od 26.06.2006. godine, sa mogućnošću reizbora.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

G-din Vučinić se zahvalio na izboru i najavio bolju zastupljenost manjinskih akcionara u Odboru direktora Crnogorskog Telekom a.d kao i podizanje korporativne kulture na veći nivo.

Na kraju, predsjedavajući je konstatovao da je sa ovom tačkom iscrpljen dnevni red VI vanredne Skupštine akcionara

SEKRETAR DRUŠTVA

Ratka Strugar

R. Strugar

Zapisničar,

Darmanović Lidija

Lidija Darmanović

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA

CRNOGORSKOG TELEKOMA A.D.

Izvršni direktor

Slavoljub Popadić

Slavoljub Popadić

Ovjerivač Zapisnika,

Tibor Vidos

Tibor Vidos



CRNOGORSKI TELEKOM A.D. - PODGORICA

STATUT

**CRNOGORSKI TELEKOM
AKCIONARSKO DRUŠTVO PODGORICA
(prečišćen tekst)**

PODGORICA, Jul 2007.

SADRŽAJ

I OPŠTE ODREDBE	3
Osnivanje i upis u registar.....	3
Odgovornost za obaveze.....	3
II NAZIV I OBILJEŽJA	3
Puni i skraćeni naziv.....	3
Pečat, štambilj, zaštitni znak, memorandum i dan Društva.....	4
III SJEDIŠTE	4
IV DJELATNOST	4
Promjena djelatnosti.....	5
V TRAJANJE DRUŠTVA	5
VI OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE	5
Nominalni iznos osnovnog kapitala.....	5
Vrsta i klasa akcija.....	6
Povećanje osnovnog kapitala.....	6
Pravo preče kupovine novih akcija.....	7
Smanjenje osnovnog kapitala.....	7
Sticanje sopstvenih akcija.....	7
VII ORGANI DRUŠTVA	7
1. SKUPŠTINA	7
Djelokrug Skupštine.....	7
Sastav Skupštine.....	8
Zastupanje akcionara na Skupštini.....	8
Redovna Skupština.....	8
Vanredna Skupština.....	9
Postupak sazivanja Skupštine.....	9
Dnevni red Skupštine.....	9
Organizovanje - vodjenje Skupštine.....	10
Kvorum.....	10
Glasanje na Skupštini.....	10
2. ODBOR DIREKTORA	11
Broj članova i sastav.....	11
Izbor članova Odbora direktora.....	11
Uslovi za izbor članova Odbora direktora.....	12
Mandat članova Odbora direktora.....	12
Pravila o rotaciji.....	12
Prestanak članstva u Odboru direktora.....	12
Djelokrug Odbora direktora.....	13
Odlučivanje.....	13
Nadoknada za rad.....	14
3. MENADŽMENT KOMITET	14

4. IZVRŠNI DIREKTOR	15
Djelokrug.....	15
Uslovi za imenovanje.....	16
Postupak imenovanja i mandat.....	16
Razrješenje Izvršnog direktora.....	16
Prava, obaveze i odgovornosti Izvršnog direktora.....	17
5. SEKRETAR DRUŠTVA	17
Djelokrug.....	17
Imenovanje i mandat.....	17
6. REVIZOR	18
Izbor revizora.....	18
VIII ZASTUPANJE I POTPISIVANJE DRUŠTVA	18
Zastupanje.....	18
Punomoćje.....	18
Potpisivanje.....	19
IX OPŠTI AKTI DRUŠTVA	19
X FINANSIJE I RASPODJELA PROFITA	20
Finansijski izvještaji.....	20
Rezervni fond.....	20
Pokrivanje gubitka.....	21
XI POSLOVNA TAJNA	21
Obaveza donošenja opšteg akta.....	21
Obaveza čuvanja poslovne tajne.....	21
XII RESTRUKTURIRANJE I PRESTANAK DRUŠTVA	21
Statusne promjene.....	21
Prestanak Društva.....	21
XIII ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE	22
XIV IZMJENE I DOPUNE STATUTA	22
Pravo inicijative za izmjene i dopune Statuta.....	22
XV TUMAČENJE ODREDABA STATUTA	22
XVI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE	23
Original Statuta.....	23
Stupanje na snagu.....	23

Na osnovu člana 19, a u skladu sa članom 96 stav 5 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br. 6/02), VII vanredna Skupština akcionara Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, na sjednici održanoj dana 31. jula 2007. godine, donijela je :

S T A T U T

CRNOGORSKI TELEKOM AKCIONARSKO DRUŠTVO PODGORICA

I OPŠTE ODREDBE

Član 1

Osnivanje i upis u registar

"Telekom Crne Gore a.d." Podgorica osnovano je, u postupku podjele JP PTT saobraćaja Crne Gore Podgorica, na: Poštu Crne Gore – Društvo sa ograničenom odgovornošću i Telekom Crne Gore – akcionarsko društvo, Odlukom o podjeli ovog preduzeća broj 08-7420 od 28.10.1998. godine i u postupku preregistracije upisano u Registar Privrednog Suda u Podgorici, pod brojem Fi. 5490/98 od 31.12.1998. godine.

Član 2

Odgovornost za obaveze

- 1) Crnogorski Telekom akcionarsko društvo Podgorica (u daljem tekstu: Društvo) je pravno lice sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim zakonom i ovim Statutom.
- 2) Organizacione jedinice Društva nemaju svojstvo pravnog lica i u pravnom prometu istupaju pod firmom Društva.
- 3) Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom, a akcionari snose rizik poslovanja Društva do visine svog akcionarskog uloga.
- 4) Društvo je pravni sledbenik JP PTT saobraćaja Crne Gore Podgorica, u dijelu obavljanja registrovane djelatnosti telekomunikacija.

II NAZIV I OBILJEŽJA

Član 3

Puni i skraćeni naziv

- 1) Društvo posluje pod nazivom: Crnogorski Telekom akcionarsko društvo Podgorica.
- 2) Skraćeni naziv Društva glasi: Crnogorski Telekom A.D. Podgorica.



3) Crnogorski Telekom A.D. Podgorica koristiće brend T-Com i T-Crnogorski Telekom.

Član 4

Pečat, štambilj, zaštitni znak, memorandum i dan Društva

- 1) Društvo ima pečat, koji je okruglog oblika prečnika 35mm u čijem se unutrašnjem krugu nalazi tekst: Crnogorski Telekom A.D. Podgorica. U sredini pečata je brend Društva, T-Crnogorski Telekom.
- 2) Društvo ima štambilj, koji je pravougaonog oblika čije dimenzije ne mogu biti veće od 30 x 70 mm i sadrži tekst koji je istovjetan tekstu ispisanom na pečatu, sa mjestom za broj i datum.
- 3) Društvo ima svoj zaštitni znak (brend), čiji izgled i način korišćenja utvrđuje Odbor direktora.
- 4) Društvo ima svoj memorandum, koji u zaglavlju sadrži naziv i sjedište, zaštitni znak, telefon, telefax, žiro-račun i druge podatke utvrđene odlukom Odbora direktora.
- 5) Organizacioni djelovi Društva imaju svoj pečat i štambilj koji, pored istovjetnih elemenata i veličine koje imaju ova obilježja Društva, sadrži i naziv tog organizacionog dijela.
- 6) Izvršni direktor Društva će posebnim aktom bliže urediti broj pečata i štambilja, njihovu upotrebu, čuvanje i evidenciju, kao i postupak izdavanja i prijema isprava.
- 7) Društvo kao Dan Društva slavi 3. avgust, koji se obilježava na način bliže utvrđen odlukom Odbora direktora.

III SJEDIŠTE

Član 5


1) Sjedište Društva je u Podgorici, Ul. Moskovska 29. Sjedište Društva je i sjedište uprave Društva.

IV DJELATNOST

Član 6

1) Djelatnost Društva je:

- Telekom usluge – fiksne i mobilne,
- prenos i emitovnje radio i televizijskih programa,
- izdavanje i umnožavanje snimljenih zvučnih i video zapisa,
- obczhjedjivanje internet servisa,
- proizvodnja elektronskih komponenti,
- opšti i građevinski radovi i radovi specijalizovanih građevinskih struka, gradnja javne telekomunikacijske mreže, objekata i drugi građevinski radovi,



- električne i druge instalacije,
- posredovanje pri prodaji raznih proizvoda,
- druga trgovina na veliko,
- trgovina na malo,
- obrada podataka,
- djelatnosti povezane s bazama podataka,
- savjetovanje iz oblasti telekomunikacija i informatike,
- održavanje i opravka uređaja i opreme,
- druge računarske djelatnosti,
- istraživanje i eksperimentalni razvoj na području telekomunikacione tehnologije,
- tehničke probe i analize,
- projektovanje, izgradnja, rekonstrukcija i održavanje telekomunikacionih objekata i opreme,
- obuka kadrova za potrebe telekomunikacija,
- davanje objekata i opreme u zakup,
- usluge reklame i ekonomske propagande,
- usluge ispitivanja tržišta,
- poslovi iz oblasti spoljne trgovine,
- komercijalni poslovi na ostvarivanju prometa roba i usluga,
- inženjering.

2) Društvo može da vrši i druge djelatnosti, ukoliko se te djelatnosti uobičajno obavljaju uz djelatnosti utvrdjene u stavu 1 ovog člana.

Član 7 Promjena djelatnosti

Odluku o promjeni djelatnosti, na predlog Odbora direktora, donosi Skupština Društva dvotrećinskom većinom glasova prisutnih akcionara odnosno predstavnika akcionara.

V TRAJANJE DRUŠTVA

Član 8

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

VI OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE

Član 9 Nominalni iznos osnovnog kapitala

Osnovni kapital Društva, na dan 26.12.2003. godine, utvrdjen je u nominalnom iznosu od 140.996.889,75 EUR.



Član 10

Vrsta i klasa akcija

1) Osnovni kapital Društva podijeljen je na 47.273.940 običnih akcija na ime, čija je pojedinačna nominalna vrijednost 2,98255 €, i koje su registrovane u dematerijalizovanoj formi u registru Centralne Depozitarne Agencije .

2) Obična akcija daje pravo glasa na Skupštini, pravo učešća u raspodjeli profita u skladu sa odredbama ovog Statuta i odlukom Skupštine, pravo na dio preostale imovine nakon likvidacije Društva, kao i druga prava utvrđena zakonom i ovim Statutom.

3) U slučaju da Društvo izdaje više klasa akcija, Skupština odnosno Odbor direktora, po njenom ovlaštenju, dužan je da posebnim aktom, koji će se dostaviti Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, utvrdi sledeće:

1. sastav akcionarskog kapitala prema klasama akcija;
2. broj akcija prema pojedinoj klasi, njihovu početnu cijenu i prava koja daju vlasnicima;
3. broj akcija koji je emitovan za nenovčane uloge, zajedno sa vrstom imovine koja sačinjava ulog i imenom lica koje takav ulog daje;
4. postupak zamjene jedne klase akcija za akcije druge klase odnosno druge vrste hartija od vrijednosti.

Član 11

Povećanje osnovnog kapitala

1) Društvo u skladu sa Zakonom može povećati osnovni kapital dodatnim ulozima svojih akcionara ili drugih lica kojima izdaje nove akcije.

2) Odluku o povećanju osnovnog kapitala donosi Skupština akcionara, kojoj prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje 2/3 akcija.

3) Organ ovlašćen za sazivanje Skupštine na kojoj treba donijeti odluku o povećanju osnovnog kapitala, dostavlja akcionarima:

1. poziv za Skupštinu koji, osim drugih potrebnih pojedinosti, u odgovarajućoj tački dnevnog reda sadrži i predlog odluka Skupštine o povećanju osnovnog kapitala i o odgovarajućoj izmjeni Statuta Društva, sa svim podacima koji po zakonu i Statutu moraju biti navedeni u spomenutim odlukama;
2. obrazloženi predlog Odbora direktora u pogledu potrebe i načina sprovođenja predloženog povećanja osnovnog kapitala, i
3. ako nove akcije treba uplatiti u stvarima ili pravima, izvještaj ovlašćenog nezavisnog procjenjivača o vrijednosti tih stvari ili prava.

4) Skupština može svojom odlukom, u skladu sa zakonom, ovlastiti Odbor direktora da u određenom roku, izdavanjem novih akcija poveća osnovni kapital do određenog iznosa, a najviše do polovine osnovnog kapitala utvrđenog Statutom Društva.

Član 12
Pravo preče kupovine novih akcija

- 1) Kada se kapital Društva povećava novčanim ulozima, akcionari imaju pravo preče kupovine, srazmjerno broju akcija koje posjeduju.
- 2) U svrhu ostvarivanja ovog prava, Odbor direktora je dužan osigurati da akcionari budu obaviješteni o uslovima ponude akcija na osnovu prava preče kupovine.
- 3) Skupština može svojom odlukom ograničiti ili ukinuti akcionarima pravo preče kupovine novih akcija.

Član 13
Smanjenje osnovnog kapitala

Osnovni kapital može se smanjiti, u skladu sa zakonom, na osnovu odluke Skupštine akcionara, za koju su glasali akcionari koji posjeduju najmanje 2/3 ukupnog broja akcija.

Član 14
Sticanje sopstvenih akcija

Društvo može sticati sopstvene akcije na osnovu odluke Skupštine akcionara. Za sprovođenje ove odluke Skupština može ovlastiti Odbor direktora.

VII ORGANI DRUŠTVA

1. SKUPŠTINA

Član 15

- 1) Skupština akcionara je najviši organ Društva.
- 2) Sve odluke drugih organa Društva moraju biti u skladu sa Statutom i odlukom Skupštine.

Član 16
Djelokrug Skupštine

Skupština akcionara ima isključivo pravo da:

1. Donosi Statut Društva i njegove izmjene i dopune;
2. Odlučuje o raspodjeli profita i pokriću gubitaka;
3. Odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala;
4. Odlučuje o restrukturiranju i likvidaciji Društva, kao i podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
5. Bira i razrješava članove Odbora direktora i određuje im naknadu za rad;



6. Bira Revizora i Likvidatora;
7. Donosi odluku o izdavanju obveznica, odnosno zamjenjivih obveznica ili drugih zamjenjivih hartija od vrijednosti;
8. Odobrava procjenu nenovćanih uloga;
9. Odobrava ugovore o kupovini imovine od većinskog akcionara društva ako isplata prelazi 1/10 kapitala Društva utvrđenog Statutom;
10. Odlučuje o promjeni prava vezanih za pojedine vrste i klase akcija i zamjeni akcija jedne klase za akcije druge klase;
11. Ograniči ili ukine prioritarno pravo akcionara da upišu akcije ili steknu zamjenljive obveznice;
12. Odlučuje o pitanjima iz djelokruga Odbora direktora na zahtjev Odbora direktora;
13. Donosi poslovnik o svom radu;
14. Odlučuje o drugim pitanjima određenim zakonom i ovim Statutom.

Član 17 **Sastav Skupštine**

Skupštinu Društva čine svi akcionari Društva odnosno njihovi punomoćnici. Svi akcionari Društva, bez obzira na broj i klasu akcija, imaju pravo da prisustvuju Skupštini, a pravo učestvovanja u radu i odlučivanju na Skupštini imaju akcionari sa akcijama koje daju pravo glasa.

Član 18 **Zastupanje akcionara na Skupštini**

- 1) Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice da glasa kao njegov punomoćnik na Skupštini akcionara ili da obavlja druge radnje. Punomoćje mora biti ovjereno. Punomoćnik ne može biti član Odbora direktora, Izvršni direktor, Sekretar Društva i revizor.
- 2) Akcionar može ograničiti važnost punomoćja na jednu Skupštinu.
- 3) Punomoćje se može opozvati pisanim podneskom Sekretaru Društva najkasnije na dan prije održavanja Skupštine ili davanjem punomoćja drugom licu sa kasnijim datumom u odnosu na prvo punomoćje.
- 4) Pisano punomoćje mora da sadrži naznaku akcionara koji izdaje punomoćje i broj glasova kojima raspolaže.

Član 19 **Redovna Skupština**

- 1) Redovna Skupština saziva se jednom godišnje, u roku od tri mjeseca od završetka finansijske godine.
- 2) Po nalogu Odbora direktora, Sekretar Društva organizuje Skupštinu akcionara.
- 3) Pravo sazivanja Skupštine, pored Odbora direktora imaju i akcionari čije akcije predstavljaju 1/10 akcionarskog kapitala.

Član 20 **Vanredna Skupština**

- 1) Vanredna Skupština je svaka skupština, osim redovna godišnja Skupština akcionara.
- 2) Vanredna Skupština saziva se na zahtjev Odbora direktora ili akcionara koji posjeduju više od 1/10 glasačkih prava, u slučaju:
 1. izmjene djelatnosti Društva,
 2. izmjene akcionarskog kapitala Društva,
 3. promjene revizora prije isteka ugovornog roka,
 4. promjene člana Odbora direktora prije isteka mandata,
 5. razmatranja ozbiljnih gubitaka Društva,
 6. davanja odobrenja Društvu da kupi sopstvene akcije,
 7. reorganizacije, spajanja, dobrovoljne likvidacije ili podnošenja predloga za pokretanje stečajnog postupka Društva,
 8. smanjenja broja članova Odbora direktora ispod propisanog minimuma,
 9. kada neto imovina Društva iznosi polovinu ili manje od vrijednosti akcionarskog kapitala Društva.
- 3) Odbor direktora može sazvati vanrednu Skupštinu akcionara kada smatra da određeno pitanje treba razmotriti na Skupštini akcionara.

Član 21 **Postupak sazivanja Skupštine**

- 1) Sazivanje Skupštine vrši se putem obavještanja akcionara u najmanje jednom dnevnom listu koji se izdaje u Republici i to dva puta, najkasnije 30 dana prije održavanja Skupštine. Obavještenje sadrži: mjesto, datum i vrijeme održavanja Skupštine i dnevni red sa obavještenjem gdje se mogu dobiti informacije o dnevnom redu i materijalima za Skupštinu.
- 2) Izuzetno, u slučaju sazivanja ponovne vanredne Skupštine, akcionari se obavještavaju najkasnije 10 dana prije dana održavanja Skupštine. Vanredna Skupština može biti sazvana i bez pridržavanja Zakonom i Statutom propisanih rokova, ako se svi akcionari sa pravom glasa, odnosno njihovi punomoćnici, sa tim saglase.

Član 22 **Dnevni red Skupštine**

- 1) Skupština ne može donositi odluke o pitanjima koja nijesu na dnevnom redu, osim ukoliko svi akcionari sa pravom glasa prisustvuju Skupštini.
- 2) Akcionari koji posjeduju najmanje 1/10 kapitala Društva, imaju pravo da zahtijevaju (u pisanoj formi sa navodjenjem razloga) proširenje dnevnog reda Skupštine. Odbor direktora ne može odbiti zahtjev za proširenje dnevnog reda, ako je dostavljen u propisanoj formi, u sjedištu uprave Društva 15 dana prije održavanja Skupštine.
- 3) U slučaju izmjene dnevnog reda, akcionari se obavještavaju o izmjenama dnevnog reda najkasnije 10 dana prije dana održavanja Skupštine, na isti način na koji se obavještavaju o održavanju Skupštine.

Član 23 **Organizovanje - vođenje Skupštine**

- 1) Skupštinom akcionara predsjedava Izvršni direktor ili drugo lice koje odredi većina prisutnih ili zastupanih akcionara.
- 2) Do izbora lica koje će predsjedavati Skupštini, otvaranjem i radom Skupštine rukovodi Izvršni direktor Društva.
- 3) Sekretar Društva je i sekretar sjednice Skupštine akcionara, a u odsustvu sekretara Društva Izvršni direktor imenuje drugo lice za sekretara sjednice Skupštine.

Član 24

- 1) Prisustvo akcionara ili njihovih punomoćnika na Skupštini akcionara evidentira se potpisivanjem liste prisutnih. Na listi prisutnih iskazuje se i broj glasova koje posjeduje svaki akcionar. Listu prisutnih potpisuju predsjedavajući Skupštine i sekretar Društva.
- 2) Akcionari ili njihovi punomoćnici koji namjeravaju da prisustvuju Skupštini akcionara dužni su da se prijave Sekretaru Društva najkasnije dva časa prije održavanja Skupštine radi identifikacije i evidencije.

Član 25

Zapisnik sa Skupštine akcionara potpisuje predsjedavajući Skupštine, sekretar sjednice Skupštine i najmanje jedan akcionar koga ovlasti Skupština akcionara. Uz zapisnik se prilažu lista učesnika na Skupštini akcionara i glasački listići akcionara koji su glasali unaprijed pisanim putem.

Član 26 **Kvorum**

- 1) Skupština može donositi valjane odluke ako su prisutni ili zastupljeni akcionari koji imaju najmanje polovinu od ukupnog broja glasova sa pravom glasa, osim ako se zakonom ili ovim statutom zahtijeva drugačiji kvorum.
- 2) Ako ni 30 minuta nakon proteka vremena naznačenog u pozivu za početak rada Skupštine nema kvoruma u smislu odredbe stava 1 ovog člana, ponovna skupština sa istim dnevnim redom saziva se na način i pod uslovima utvrđenim zakonom.

Član 27 **Glasanje na Skupštini**

- 1) Glasanje na Skupštini akcionara je javno (izjašnjavanje putem prozivke). Ako 1/10 prisutnih ili zastupanih akcionara na Skupštini zahtijeva da se o određenim pitanjima glasa tajno, glasanje se sprovodi tajno, putem glasačkih listića ili na drugi način koji odredi predsjedavajući Skupštine.
- 2) Akcionari mogu glasati i pismeno u vezi sa svakom pojedinačnom tačkom dnevnog reda tj. predlogom odluke, zaokruživanjem "za" ili "protiv" predloga.
- 3) Članovi Društva – akcionari koji su glasali unaprijed pisanim putem računaju se u kvorum.

4) Predsjedavajući Skupštine posebno upoznaje prisutne akcionare o rezultatima glasanja pisanim putem.

Član 28

1) Svaki akcionar ima pravo na jedan glas za svaku akciju koju posjeduje.

2) U slučaju izbora članova Odbora direktora glasa se po kumulativnom sistemu i tada svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora direktora, koji se bira. Akcionar ima pravo da sve svoje glasove da jednom kandidatu ili da ih rasporedi na kandidate po svom izboru. Bez pravnog dejstva su glasovi "protiv" i "uzdržan".

3) Ukoliko bude predloženo više kandidata, u odnosu na broj koji Skupština bira u Odbor direktora, za članove Odbora direktora biraju se kandidati koji dobiju najveći broj glasova.

Član 29

Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova zastupljenih akcija, osim u slučajevima kada se za donošenje odluke zahtijeva druga većina.

2. ODBOR DIREKTORA

Član 30

Broj članova i sastav

1) Odbor direktora je organ upravljanja i rukovodjenja Društvom.

2) Odbor direktora ima sedam članova.

3) Članovi Odbora direktora mogu da se biraju iz reda akcionara Društva i zaposlenih u Društvu, kao i iz reda lica izvan Društva.

4) Članovi Odbora direktora ne mogu biti zaposleni, odnosno punomoćnici u bilo kom drugom društvu iste ili srodne djelatnosti ili djelatnosti koja bi mogla biti konkurentna, kao ni preduzetnici koji obavljaju takvu djelatnost.

5) Članovi Odbora direktora i članovi njihovih užih porodica ne mogu sklapati nikakve komercijalne aranžmane sa Društvom.


6) Odbor direktora, između svojih članova, bira predsjednika Odbora.

Član 31

Izbor članova Odbora direktora

1) Članove Odbora direktora bira Skupština akcionara, na način predviđen članom 28 stav 2 ovog Statuta, a pravo predlaganja kandidata za članove Odbora direktora imaju akcionari koji posjeduju najmanje jednu desetinu akcionarskog kapitala Društva.

2) Akcionari su dužni uz predlog dostaviti obrazloženje sa biografskim i drugim relevantnim podacima o kandidatu, kao i pismenu izjavu predloženog lica kojom izjavljuje da prihvata kandidaturu za člana Odbora direktora.



Član 32
Uslovi za izbor članova Odbora direktora

Za člana Odbora direktora može biti izabrano lice koje ispunjava sljedeće uslove:

- da ima VII stepen školske odnosno stručne spreme,
- da ima radno iskustvo najmanje 3 godine u struci.

Član 33
Mandat članova Odbora direktora

1) Mandat člana Odbora direktora traje pet godina, ali ne može, osim u slučaju opoziva, prestati prije nego što Skupština odluči o godišnjem finansijskom izvještaju u čijoj su izradi učestvovali članovi Odbora direktora.

2) Ako dužnost prestanu obavljati članovi Odbora direktora tako da on ne može donositi valjane odluke, Odbor direktora je dužan bez odlaganja da sazove Skupštinu Društva, na kojoj će se izabrati potreban broj članova za period do isteka mandata prvobitnim članovima Odbora direktora. Do izbora novih članova Odbora direktora, preostali članovi obavljaju one poslove Odbora direktora koji ne trpe odlaganje.

3) Broj mandata za pojedinog člana Odbora direktora nije ograničen.

Član 34
Pravila o rotaciji

1) Na prvoj sjednici Odbora direktora na početku prve kalendarske godine u odnosu na njegovo konstituisanje, žrijebom se određuju dva člana Odbora direktora koja su dužna da ponude ostavke na redovnoj godišnjoj skupštini. Ovo pravilo se primjenjuje naredne godine na članove Odbora direktora koji u prethodnoj godini nijesu bili u obavezi da na osnovu žrijeba ponude ostavke Skupštini. Preostala tri člana Odbora direktora, dužni su da sami bez žrijebanja ponude ostavke na redovnoj godišnjoj skupštini.

2) Nakon sprovedene procedure iz stava 1 ovog člana, postupak se ponavlja (dva – dva – tri).

3) Član Odbora direktora koji je dužan da ponudi ostavku na redovnoj godišnjoj skupštini u skladu sa odredbama stava 1 ovog člana može biti ponovo biran na istu dužnost. Član Odbora direktora koji je podnio ostavku u skladu sa odredbama ovog člana ostaje na dužnosti do izbora novog člana.

Član 35
Prestanak članstva u Odboru direktora

Članstvo u Odboru direktora prestaje:

- ostavkom,
- istekom mandata, ukoliko nije došlo do ponovnog izbora,
- opozivom, prije isteka mandata,
- sticanjem nekog od negativnih uslova za izbor, predviđenih Zakonom i ovim Statutom.

Član Odbora direktora može se, u bilo koje vrijeme opozvati odlukom Skupštine akcionara Društva, koja se može donijeti većinom od najmanje 50% od ukupnog broja glasova svih akcionara sa pravom glasa u Društvu.

Član 36 **Djelokrug Odbora direktora**

1) Odbor direktora je organ upravljanja i rukovodjenja Društva, čije odluke izvršavaju Sekretar Društva i Izvršni direktor.

2) Odbor direktora je posebno ovlašten i odgovoran da:

1. Predlaže odluke za Skupštinu i izvršava njene odluke;
2. Donosi opšte akte koje ne donosi skupština;
3. Usvaja finansijske izvještaje;
4. Predlaže raspodjelu profita;
5. Postavlja i razrješava Izvršnog direktora i Sekretara Društva;
6. Utvrđuje strukturu i sastav menadžmenta i administracije Društva na predlog Izvršnog direktora;
7. Usvaja Biznis plan i daje smjernice Izvršnom direktoru za ostvarivanje Biznis plana;
8. Donosi investicione odluke;
9. Odlučuje o osnivanju novih privrednih društava i o raspolaganju akcijama i udjelima osnovanih i drugih privrednih društava u kojima posjeduje akcije odnosno udjele;
10. Imenuje predstavnike u organe i tijela drugih privrednih društava u kojima posjeduje akcije ili udjele;
11. Odlučuje o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim društvima;
12. Utvrđuje tarife za javne telekomunikacione usluge koje se pružaju na konkurentskim osnovama;
13. Odlučuje o otvaranju računa Društva u bankama i o davanju i uzimanju kredita;
14. Utvrđuje politiku davanja i uzimanja kredita;
15. Daje saglasnost na ugovore koje zaključuje Izvršni direktor;
16. Odlučuje o ulaganjima s drugim domaćim i stranim subjektima;
17. Odlučuje o prigovorima u postupku javnog nadmetanja odnosno ustupanja radova prikupljanjem ponuda;
18. Odlučuje u drugom stepenu na izrečenu mjeru prestanka radnog odnosa zaposlenog;
19. Odlučuje o solidarnim pomoćima subjektima izvan Društva shodno raspoloživim sredstvima za te namjene;
20. Odobrava službena putovanja u zemlji i inostranstvu;
21. Donosi poslovnik o svom radu.

3) Odbor direktora odlučuje o svim drugim pitanjima koja zakonom ili ovim Statutom nijesu u nadležnosti drugog organa Društva.

4) Odredene poslove iz svog djelokruga Odbor direktora može povjeriti pojedinim članovima Odbora ili Izvršnom direktoru Društva. Povjereni ovlaštenja Odbor direktora može opozvati u svako doba. Član Odbora direktora i Izvršni direktor je obavezan da u roku koji mu utvrdi Odbor direktora podnese ovom organu izvještaj o obavljanju povjerenih poslova.

Član 37 **Odlučivanje**

- 1) Odbor direktora odlučuje ako je prisutno više od polovine članova.
- 2) Odbor direktora donosi odluke većinom glasova svih članova.
- 3) U slučaju jednake podjele glasova, glas predsjednika je odlučujući.

4) Odluka Odbora direktora valjana je donijeta ako za nju glasa član koji nije prisutan na sjednici na kojoj se o njoj glasa, na način utvrđen Poslovníkom o radu Odbora direktora, iz kog pouzdano proizilazi da je takav član bio upoznat sa sadržajem odluke koja je predmet glasanja, te se pouzdano može utvrditi kako je glasao.

5) Izvršni Direktor prisustvuje svim sjednicama Odbora direktora, ukoliko ne postoje suprotni razlozi (razlozi tajnosti i dr.).

Član 38 **Nadoknada za rad**

1) Član Odbora direktora ima pravo na nadoknadu za rad u Odboru, u skladu sa odlukom Skupštine akcionara.

2) Ako član Odbora direktora zaključi ugovor sa Društvom o nadoknadi za rad u Odboru ili je zaposleni u Društvu, sve bitne odredbe tih ugovora prikazuju se u godišnjem finansijskom izvještaju Društva.

3. MENADŽMENT KOMITET

Član 39

Menadžment komitet vrši poslove u skladu sa ovlašćenjima utvrđenim ovim Statutom, kao i poslove koji su mu povjereni od strane Odbora direktora.

Član 40

Rad Menadžment komiteta regulisan je Pravilima o radu Menadžment komiteta koja donosi Odbor direktora.

Menadžment komitet ima najmanje 5 (pet), a najviše 9 (devet) članova.


Članove i predsjednika Menadžment komiteta bira Odbor direktora, iz reda članova Odbora direktora Društva, kao i članova Odbora direktora Društva u funkciji Skupštine T-Mobile Crna Gora d.o.o. i Internet Crna Gora d.o.o., članova menadžmenta Društva, kao i članova menadžmenta T-Mobile Crna Gora d.o.o. i Internet Crna Gora d.o.o.

Mandat članova Menadžment komiteta vezan je za funkciju koju obavljaju u Društvu.

Član 41

Djelokrug poslova Menadžment komiteta, regulisan je Pravilima i procedurom Menadžment komiteta koja donosi Odbor direktora saglasno članu 40. ovog Statuta:

1. Donosi opšta akta koja ne donosi Skupština akcionara,
2. Utvrđuje strukturu i sastav menadžmenta i administracije, na predlog Izvršnog direktora,



3. Donosi investicione odluke u skladu sa Pravilima i procedurom Menadžment komiteta koja donosi Odbor direktora,
4. Odlučuje o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim društvima,
5. Odlučuje o otvaranju računa Društva u bankama i o davanju i uzimanju kredita u skladu sa Pravilima i procedurom Menadžment komiteta koja donosi Odbor direktora,
6. Daje saglasnost na ugovore koje zaključuje Izvršni direktor,
7. Utvrđuje tarife za javne telekomunikacione usluge koje se pružaju na konkurentskim osnovama,
8. Odlučuje o ulaganjima sa domaćim i stranim subjektima, u skladu sa Pravilima i procedurom Menadžment komiteta koja donosi Odbor direktora, i dužan je da o svakoj investiciji podnese izvještaj Odboru direktora,
9. Odlučuje o solidarnim pomoćima subjektima izvan Društva,
10. Odobrava službena putovanja u zemlji i inostranstvu,
11. Imenuje i razrješava članove menadžmenta Društva,
12. Vršiti i druge poslove u skladu sa Pravilima o radu Menadžment komiteta i odlukama Odbora direktora.

4. IZVRŠNI DIREKTOR

Član 42

Izvršni direktor, vrši poslove u granicama utvrđenim ovim Statutom, odlukom Odbora direktora i Pravilima i procedurom Menadžment komiteta.

Član 43 Djelokrug

1) Izvršni direktor Društva dužan je da izvršava naloge Odbora direktora i Menadžment komiteta i sprovodi njihove odluke, koje se odnose na:

1. Poslovanje Društva,
2. Zastupanje interesa Društva,
3. Upravljanje imovinom Društva,
4. Zaključivanje ugovora,
5. Otvaranja računa u bankama,
6. Zapošljavanje lica u Društvu,
7. Izdavanje naloga i uputstava, koji su obavezni za sve zaposlene u Društvu,
8. kao i da vrši druge poslove, utvrđene Statutom, ugovorom ili odlukama Odbora direktora i Menadžment komiteta.

2) Izvršni direktor, u smislu stava 1 ovog člana:

1. Organizuje proces rada Društva,
2. Stara se i odgovara za zakonitost rada Društva, u granicama svojih ovlašćenja,
3. Stara se o pripremi odluka koje donose Skupština, Odbor direktora i Menadžment komitet,



4. Predlaže mjere Odboru direktora i Menadžment komitetu za unapređenje poslovanja,
5. Zastupa i predstavlja Društvo, u granicama svojih ovlaštenja,
6. Odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih, u skladu sa zakonom, Kolektivnim ugovorom i opštim aktima Društva,
7. Odlučuje o disciplinskoj odgovornosti radnika,
8. Predlaže unutrašnju organizaciju sa sistematizacijom,
9. Stara se o pripremi predloga opštih akata i drugih akata koje donosi Skupština, Odbor direktora i Menadžment komitet,
10. Formira odbore, stručne komisije i radne grupe i određuje djelokrug i način njihovog rada,
11. Odlučuje o načinu obavještanja o radu Društva i njegovih organa..

3) Izvršni direktor određene poslove iz svog djelokruga može prenijeti na članove menadžmenta Društva, u skladu sa Zakonom, odlukom Odbora direktora ili Menadžment komiteta

Član 44 **Uslovi za imenovanje**

Za Izvršnog Direktora može biti imenovano lice koje, pored opštih, ispunjava i sledeće posebne uslove:

1. da ima najmanje VII stepen školske odnosno stručne spreme prirodnog ili društvenog smjera,
2. da ima radno iskustvo od najmanje 3 godine u struci,
3. da poznaje jedan svjetski jezik.

Član 45 **Postupak imenovanja i mandat**

- 1) Izvršnog direktora imenuje i razrješava Odbor direktora.
- 2) Odbor direktora može odlučiti da Izvršnog Direktora imenuje na osnovu konkursa odnosno imenovati drugo lice koje ispunjava uslove iz člana 41 ovog Statuta.
- 3) Izvršni direktor imenuje se na period od pet godina, uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Član 46 **Razrješenje Izvršnog direktora**

- 1) Izvršni Direktor može biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata. U tom slučaju Izvršni Direktor ima prava i obaveze, u skladu sa ugovorom koji je zaključio sa Odborom direktora.
- 2) U slučaju da iz bilo kog razloga Društvo ostane bez Izvršnog direktora ili bude duže vrijeme spriječen u obavljanju poslova, Odbor direktora je dužan da, do imenovanja novog Izvršnog direktora ili prestanka razloga njegove spriječenosti u obavljanju posla, odredi jednog od članova Odbora direktora da vrši funkciju Izvršnog direktora .



Član 47

Prava, obaveze i odgovornosti Izvršnog direktora

Prava, obaveze i odgovornosti Izvršnog direktora utvrđuju se ugovorom, koji se zaključuje sa Odborom direktora.

5. SEKRETAR DRUŠTVA

Član 48

Djelokrug

- 1) Sekretar Društva vrši poslove utvrđene zakonom i ovim Statutom, a posebno je odgovoran da:
 1. organizuje sjednice Skupštine akcionara, Odbora direktora i Menadžment komiteta;
 2. organizuje evidenciju i dokumentaciju Društva;
 3. dostavlja Centralnom Registru Privrednog Suda dokumenta i podatke za godišnju registraciju;
 4. dostavlja Centralnom Registru Privrednog Suda, u roku od sedam dana od dana usvajanja:
 - a. izmjene i dopune Statuta, odnosno prečišćeni i cjeloviti tekst Statuta;
 - b. izmjene drugih dokumenata i podataka koji se registruju;
 5. prati objavljivanje registrovanih dokumenata i podataka Društva u "Službenom listu RCG" i vodi računa o njihovoj usklađenosti sa tekstovima dostavljenim za registraciju i u slučaju nesaglasnosti preduzima odgovarajuće mjere;
 6. obezbjeđuje dostupnost opštih akata, odluka i finansijskih izveštaja na uvid akcionarima, organima društva, Revizoru, kao i ovlašćenim državnim organima, u skladu sa zakonom, ovim Statutom i odlukama organa Društva;
 7. odgovara pismenim putem na pismena pitanja akcionara u roku od 30 dana od dana dostavljanja pitanja.
- 2) Sekretar Društva vrši i druge poslove koje mu odrede Odbor direktora, Menadžment komitet i Izvršni direktor.
- 3) Sekretar Društva može biti, od strane Odbora direktora, Menadžment komiteta ili Izvršnog Direktora, ovlašćen za zaključivanje ugovora koji su u vezi sa obavljanjem administrativnih poslova za koje je odgovoran.

Član 49

Imenovanje i mandat

- 1) Sekretara Društva imenuje Odbor direktora.
- 2) Sekretar Društva imenuje se na period od pet godina, uz mogućnost ponovnog imenovanja.
- 3) Za Sekretara Društva može biti imenovano lice koje, pored opštih, ispunjava i sledeće posebne uslove:
 1. da ima najmanje VII stepen školske odnosno stručne spreme ekonomske ili pravne struke,
 2. da ima radno iskustvo od najmanje 3 godine u struci,
 3. da ima znanje i iskustvo potrebno za vršenje poslova koje obavlja Sekretar Društva.



6. REVIZOR

Član 50 Izbor revizora

- 1) Revizora Društva bira Skupština akcionara, na predlog Odbora direktora, za period koji ne može biti kraći od tri mjeseca niti duži od godinu dana.
- 2) Odluku o izboru Revizora Skupština donosi većinom glasova prisutnih akcionara.
- 3) Pravo predlaganja kandidata za Revizora Društva imaju akcionari koji imaju najmanje jednu desetinu akcionarskog kapitala Društva.
- 4) Odbor direktora, na osnovu odluke Skupštine, zaključuje ugovor sa Revizorom.
- 5) Revizor je dužan da izvrši reviziju godišnjih finansijskih izvještaja Društva, u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima i da o toj reviziji podnese izvještaj Skupštini akcionara.

VIII ZASTUPANJE I POTPISIVANJE DRUŠTVA

Član 51 Zastupanje

- 1) Društvo zastupaju pojedinačno Predsjednik Odbora direktora i Izvršni direktor, svaki u granicama svojih ovlašćenja, utvrdjenih ovim Statutom i odlukom Odbora direktora ili Menadžment komiteta.
- 2) Odbor direktora, na predlog Predsjednika Odbora direktora ili Izvršnog direktora, može dati ovlašćenje za zastupanje članu Odbora direktora ili Sekretaru Društva.
- 3) Odbor direktora može dati ovlašćenje za zastupanje članovima Menadžment komiteta.
- 4) Menadžment komitet, u okviru svojih ovlašćenja, može dati ovlašćenje za zastupanje drugom licu u Društvu.

Član 52 Punomoćje

- 1) Lica ovlašćena za zastupanje, u granicama svojih ovlašćenja, mogu dati pisano punomoćje za zastupanje.
- 2) Punomoćje može biti opšte ili ograničeno na određeni posao ili vrstu poslova.

Član 53 Potpisivanje

- 1) Društvo se potpisuje tako što lice ovlašćeno na zastupanje, uz naziv Društva, dodaje svoj potpis i naznačava zastupničko svojstvo. Na sve potpise stavlja se pečat saglasno članu 4 stav 6 ovog Statuta.
- 2) Odlukom Odbora direktora utvrđuje se potreba kolektivnog potpisivanja, odnosno slučajevi kada su neophodna dva potpisa.

IX OPŠTI AKTI DRUŠTVA

Član 54

- 1) Društvo ima opšte akte u skladu sa zakonom, odredbama ovog Statuta i odlukama nadležnih organa Društva.
- 2) Statut je najviši akt Društva koji donosi Skupština akcionara.
- 3) Druga opšta akta Društva moraju biti u skladu sa Statutom Društva.
- 4) U Društvu se donose sljedeća opšta akta:
 1. o unutrašnjoj organizaciji sa sistematizacijom,
 2. o kriterijumima za raspodjelu profita,
 3. o računovodstvu,
 4. o poslovnoj tajni,
 5. o rješavanju stambenih pitanja,
 6. o obrazovanju, stručnom usavršavanju i stipendiranju,
 7. o inovacijama, racionalizacijama i drugim oblicima tehničkih unapredjenja.
- 5) U Društvu se donose i druga opšta akta ukoliko obaveza njihovog donošenja proizilazi iz Zakona ili ukoliko nadje da pojedinu oblast poslovnih odnosa u Društvu treba urediti opštim aktom.
- 6) Opšta akta kojima se uređuju pitanja funkcionisanja telekomunikacionog saobraćaja donosi Izvršni direktor Društva.
- 7) Nacrte opštih akata priprema stručna služba Društva i dostavlja ih Izvršnom direktoru Društva. Izvršni direktor Društva, na osnovu nacrta utvrđuje predlog opšteg akta za Odbor direktora ili Menadžment komitet.
- 8) Izmjene i dopune akta donose se na način i po postupku utvrđenom za njihovo donošenje.
- 9) Tumačenje odredaba opšteg akta daje organ koji ga je donio.



10) Opšti akt Društva objavljuje se isticanjem na oglasnoj tabli u sjedištu Društva, uz istovremeno dostavljanje potrebnog broja primjeraka organizacionim jedinicama Društva ili objavljivanjem u obliku službenog podliska Društva.

11) Opšti akt stupa na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja na neki od načina iz stava 10 ovog člana. Izuzetno, kad postoje razlozi utvrđeni u postupku donošenja, opšti akt stupa na snagu najranije danom donošenja odnosno objavljivanja.

X FINANSIJE I RASPODJELA PROFITA

Član 55 Finansijski izvještaji

- 1) Finansijska godina je kalendarska godina.
- 2) Društvo obavezno sastavlja izvještaj o poslovanju Društva u toku finansijske godine.
- 3) Kada na poslednji dan poslednje finansijske godine neto imovina Društva prema godišnjem izvještaju iznosi, ili bi nakon raspodjele profita akcionarima iznosila, manje od vrijednosti kapitala Društva zajedno sa rezervama koje se ne mogu rasporedjivati prema zakonu, Društvo ne može vršiti raspodjelu profita akcionarima.
- 4) Iznos profita namijenjen za raspodjelu akcionarima ne može prelaziti iznos profita ostvaren na kraju poslednje finansijske godine, uvećan za prenijeti profit iz prethodne godine i raspoloživi iznos rezervi, umanjen za gubitke koji su prenijeti iz prethodne godine i za iznose određene za rezerve, u skladu sa zakonom i Statutom Društva.

Član 56

- 1) Dividenda je dio profita Društva koji se isplaćuje akcionarima na osnovu odluke Skupštine akcionara.
- 2) Dividende se, po pravilu, isplaćuju akcionarima u novcu, a mogu se isplatiti i u obliku akcija Društva ili drugih hartija od vrijednosti.
- 3) Odluka o isplati dividende, koju je donijela Skupština akcionara, predstavlja obaveznu Društva prema njegovim akcionarima.

Član 57 Rezervni fond

- 1) Društvo ima obavezni rezervni fond u koji se svake godine od profita unosi najmanje 5%, dok fond ne dostigne iznos u visini od 10% od osnovnog kapitala.
- 2) Rezervni fond do visine iznosa utvrđenog u stavu 1 ovog člana služi isključivo za pokriće eventualnih gubitaka, a preko tog iznosa može se koristiti i za druge namjene, u skladu sa ovim Statutom.



Član 58
Pokrivanje gubitka

Skupština odlučuje o načinu pokrivanja gubitka na predlog Odbora direktora.

XI POSLOVNA TAJNA

Član 59
Obaveza donošenja opšteg akta

1) U Društvu se donosi opšti akt kojim se naročito utvrđuje:

1. koje se isprave i podaci imaju smatrati poslovnom tajnom Društva, čije bi odavanje neovlašćenom licu bilo protivno poslovanju Društva i štetilo interesima i poslovnom ugledu Društva i
2. koja su lica ovlašćena da saopštavaju drugim licima sadržaj isprava i podatke koji imaju značaj poslovne tajne Društva.

Član 60
Obaveza čuvanja poslovne tajne

- 1) Poslovnu tajnu Društva dužni su da čuvaju akcionari, članovi Odbora direktora, članovi Menadžment komiteta, druga ovlašćena lica i zaposleni u Društvu, koji su na bilo koji način saznali sadržaj isprava ili podatke koji se smatraju poslovnom tajnom Društva.
- 2) Obaveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje ni pošto lica navedena u stavu 1 ovog člana izgube status na osnovu koga su odgovorna za čuvanje poslovne tajne Društva.

XII RESTRUKTURIRANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Član 61
Statusne promjene

- 1) O spajanju Društva sa drugim društvom, pripajanju drugom društvu ili podjeli Društva, pretvaranju u drugi oblik društva, na predlog Odbora direktora, odlučuje Skupština dvotrećinskom većinom akcija sa pravom glasa.
- 2) Predlog mora biti obrazložen i sadržati sve što je relevantno za donošenje odluke o statusnoj promjeni koja se namjerava provesti i mora se objaviti na odgovarajući način utvrđen zakonom.

Član 62
Prestanak Društva

- 1) Skupština odlučuje o prestanku Društva na obrazloženi predlog Odbora direktora. U tom slučaju se sprovi postupak dobrovoljne likvidacije po važećim propisima.

2) Sredstva koja preostanu nakon podmirivanja obaveza Društva i troškova sprovođenja postupka likvidacije, podijeliće se akcionarima srazmjerno broju akcija koje posjeduju.

XIII ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 63

- 1) U Društvu se posebnim aktom uređuje pitanje zaštite životne sredine u vezi sa obavljanjem djelatnosti Društva.
- 2) Izvršni Direktor Društva je dužan da se stara o preduzimanju mjera kojima se sprečava povređivanje i ugrožavanje zdrave životne sredine obavljanjem djelatnosti Društva.
- 3) Odbor direktora utvrđuje sredstva kojima se obezbjeđuje zaštita i unapređenje životne sredine.

XIV IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Član 64

Pravo inicijative za izmjene i dopune Statuta

- 1) Izmjene i dopune Statuta donose se na način i po postupku koji je utvrđen za donošenje Statuta.
- 2) Pravo inicijative za izmjene odnosno dopune Statuta Društva imaju akcionari koji pojedinačno ili zajedno imaju akcije koje daju više od jedne desetine ukupnog broja glasova i Odbor direktora.
- 3) Akcionari svoje pravo inicijative ostvaruju tako što obrazloženi predlog za izmjenom i dopunom Statuta dostavljaju Odboru direktora. Na dalji postupak, primjenjuju se odgovarajuće odredbe ovog Statuta.
- 4) Kad Odbor direktora samostalno pokrene inicijativu, dostavlja ili na odgovarajući način stavlja na uvid obrazloženi predlog za izmjene odnosno dopune Statuta svim akcionarima, najmanje 15 dana prije održavanja Skupštine na kojoj će odlučivati o izmjeni odnosno dopuni Statuta.

XV TUMAČENJE ODREĐABA STATUTA

Član 65

U slučaju nejasnoća ili nesaglasnosti oko tumačenja Statuta, mjerodavno je tumačenje koje da Skupština. O tumačenju Statuta Skupština odlučuje na način propisan za donošenje, odnosno izmjene i dopune Statuta.



XVI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 66 Original Statuta

1) Originalom Statuta smatra se tekst Statuta koji je usvojen na Skupštini, čije sve stranice parafira predsjedavajući skupštine koja ga je donijela i potpiše ga.

2) Svojim potpisom na Statutu, predsjedavajući skupštine potvrđuje da je Statut donijet po propisanom postupku i da je izglasan u tekstu koji je objavljen. Isto važi i za izmjene i dopune Statuta.

Član 67 Stupanje na snagu

1) Ovaj Statut stupa na snagu 8-og dana od dana donošenja, odnosno objavljivanja na oglasnoj tabli Društva i registrovaće se kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici. Smatra se da su akcionari o donošenju Statuta obaviješteni danom održavanja Skupštine na kojoj je Statut donesen.

2) Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut "Telekoma Crne Gore", A.D. Podgorica, usvojen na Skupštini akcionara 04.02.1999.godine, kao i Izmjene i dopune ovog akta od 18.06.2001. godine i 31.05.2002. godine.

3) Svi postojeći opšti akti Društva, koji nijesu u suprotnosti sa zakonom i ovim Statutom, primjenjuju se do donošenja novih.

PREDSJEDAVAJUĆI
SKUPŠTINE AKCIONARA

Crnogorski Telekom
T Crnogorski Telekom
Podgorica

Slavoljub Popadić





Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI
PROMJENE PODATAKA**

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj **4 - 0000618 / 021**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA

registrovalo promjenu podataka dana 20.08.2007 u 12:00 sati, u skladu sa odredbama
Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao

AKCIONARSKO DRUŠTVO

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 21.08.2007.

*Primita:
Duska Radovic'
21.08.2007.*

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **4 - 0000618 / 021**

Datum registracije promjene: 20.08.2007 Matični broj 02289377
Stari registarski broj: 1-17542-00
Sjedište uprave društva MOSKOVSKA 29 PODGORICA
Adresa za prijem službene pošte: MOSKOVSKA 29 PODGORICA
Šifra djelatnosti: 64200 Telekomunikacije
Datum donošenja osnivačkog akta: 28.10.1998
Datum donošenja Statuta: 19.07.2002 Datum promjena Statuta: 31.07.2007

Lica u društvu:

<i>Svojstvo:</i> Član odbora direktora <i>Ovlašćenje:</i> <i>kolektivno</i> Ime i prezime: <u>FRIDBERT GERLACH</u> Adresa: Matični broj ili br. pasoša: Datum i mjesto rođenja: Državljanstvo:
<i>Svojstvo:</i> Član odbora direktora <i>Ovlašćenje:</i> <i>kolektivno</i> Ime i prezime: <u>PAL GABOR</u> Adresa: Matični broj ili br. pasoša: Datum i mjesto rođenja: Državljanstvo:
<i>Svojstvo:</i> Član odbora direktora <i>Ovlašćenje:</i> <i>kolektivno</i> Ime i prezime: <u>WOLFGANG HAUPTMANN</u> Adresa: Matični broj ili br. pasoša: Datum i mjesto rođenja: Državljanstvo:

4 - 0000618 / 021

Svojstvo: **Sekretar**

Ime i prezime: **RATKA STRUGAR**

Adresa: **UL. NOKA LUPČEVIĆA 16, PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Izvršni direktor**

Ovlašćenje: *pojedi načno*

Ime i prezime: **SLAVOLJUB POPADIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **UGLJEŠA VUČINIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo:

Svojstvo: **Revizor**

Naziv: **PREDUZEĆE ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE "PRICEWATERHOUSECOOPERS" D.O.O. - PODGORICA**

Adresa: **POSLOVNI CENTAR "KRUŠEVAC", RIMSKI TRG 50, PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša: **02656337**

Svojstvo: **Predsjednik odbora direktora**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **DANIEL SZASZ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Svojstvo: **Direktor**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **DENES SZLUHA**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo:

4 - 0000618 / 021

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: *kolektivno*
Ime i prezime: **DANIEL SZASZ**
Adresa:
Matični broj ili br. pasoša:
Datum i mjesto rođenja:

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: *kolektivno*
Ime i prezime: **JANOS SZABO**
Adresa:
Matični broj ili br. pasoša:
Datum i mjesto rođenja:
Državljanstvo:

Svojstvo: **Predsjedavajući Menadžment Komiteta**
Ovlašćenje: *kolektivno*
Ime i prezime: **DANIEL SZASZ**
Adresa:
Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Član Menadžment Komiteta**
Ovlašćenje: *kolektivno*
Ime i prezime: **DANIEL SZASZ**
Adresa:
Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Član Menadžment Komiteta**
Ovlašćenje: *kolektivno*
Ime i prezime: **SLAVOLJUB POPADIĆ**
Adresa:
Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Član Menadžment Komiteta**
Ovlašćenje: *kolektivno*
Ime i prezime: **ZOLTAN PINKOLA**
Adresa:
Matični broj ili br. pasoša:

4-0000618 / 021

Svojsvo: **Član Menadžment Komiteta**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Ime i prezime: **GERGELY BUJDOSO**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Svojsvo: **Član Menadžment Komiteta**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Ime i prezime: **MARTON HALASI**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Svojsvo: **Član Menadžment Komiteta**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Ime i prezime: **EVA ŠABANOVIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Svojsvo: **Član Menadžment Komiteta**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Ime i prezime: **FERENC VACZLAVIK**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Finansijski izvještaj za godinu **2002** *Finansijski izvještaj za godinu* **2003**

Finansijski izvještaj za godinu **2004**

M.P.

REGISTRATOR

Dejan Terzić
DEJAN TERZIC

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU: Protiv ovog akta može se izjaviti žalba Ministarstvu ekonomije, u roku od 15 dana od dana prijema istog, preko CRPS-a u tri primjeka.

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено на руку _____ преко поште _____
дана 20. 08. 2007. примањето на пријету дана 6A
препоручено дана, _____
Број _____ Број пријерака _____ Рачуна, Текст ЕПР 107146


FORMULAR ZA REGISTRACIJU
AKCIONARSKO DRUSTVO

Form 4 AD CRPS


POCETNA REGISTRACIJA
PROMJENA PODATAKA

1. Naziv akcionarskog drustva	CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA	
2. Podaci o Ugovoru o osnivanju sa eventualnim dopunama	Datum kada je zaključen ugovor o osnivanju: Datum dopuna ugovora:	
3. Podaci o Statutu i eventualnim dopunama	Datum donosenja Statuta:	Datum unosenja promjena u Statut:

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>1. Ime Daniel Szasz Predsjedavajući Menadžment Komiteta</p>	<p>1. Ime Slavoljub Popadić Član Menadžment Komiteta Izvršni direktor Crnogorskog Telekoma</p>	<p>1. Ime Zoltan Pinkola Član Menadžment Komiteta v.d. Izvršnog direktora T-Mobile Crna Gora</p>
<p>slučaju da je promijenjeno)</p>	<p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p>	<p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p>
<p>6. Državljanstvo: Mađjarsko 7. Zanimanje: Ekonomista 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: Član Odbora direktora T-Online Hungary 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) Budimpešta, Mađjarska 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p> 	<p>6. Državljanstvo: Crnogorsko 7. Zanimanje: Inženjer elektrotehnike 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p> 	<p>6. Državljanstvo: Mađjarsko 7. Zanimanje: Ekonomista 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p> 

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>4. Podaci o članovima odbora direktora:</p> <p>1) lično ime 2) adresa 3) prethodno ime (ako je promijenjeno) 4) datum i mjesto rođenja 5) matični broj 6) državljanstvo 7) zanimanje 8) članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima 9) mjesto registracije tih društava 10) pristanak na imenovanje</p>	<p>1. Ime Gergely Rujdosa Član Menadžment Komiteta Direktor prodaje</p>	<p>1. Ime Gergely Rujdosa Član Menadžment Komiteta v.d. Direktora maketinga</p>	<p>1. Ime Marton Halasi Član Menadžment Komiteta Direktor za ljudske resurse i pravna pitanja</p>
<p>6. Državljanstvo: Mađjarsko</p> <p>7. Zanimanje: Dipl. ekonomista</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p> 	<p>6. Državljanstvo: Mađjarsko</p> <p>7. Zanimanje: Dipl. ekonomista</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p> 	<p>6. Državljanstvo: Mađjarsko</p> <p>7. Zanimanje: Pogonski inženjer</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p> 	



7

	<p>1. Ime Zoltan Pinkola Član Menadžment Komiteta Direktor strategije i poslovnog razvoja</p>	<p>1. Ime Eva Šabanović Član Menadžment Komiteta Tehnički direktor</p>	<p>1. Ime Kerenc Vaczlavik Član Menadžment Komiteta Finansijski direktor</p>
	<p>2. Adresa</p>		
	<p>6. Drzavljanstvo: Madjarsko</p> <p>7. Zanimanje: Ekonomista</p> <p>8. Clanstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p> <p><i>Pinkola</i></p>	<p>6. Drzavljanstvo: Crnogorsko</p> <p>7. Zanimanje: Magistar matematičkih nauka</p> <p>8. Clanstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p> <p><i>Šabanović</i></p>	<p>6. Drzavljanstvo: Madjarsko</p> <p>7. Zanimanje: Ekonomista</p> <p>8. Clanstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p> <p><i>Kerenc Vaczlavik</i></p>
<p>5. Sjedište uprave društva ili novo sjedište (ako je doslo do promjene adrese)</p>	<p>Adresa: Moskovska 29, 81000 Podgorica</p>		

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

6. Adresa za prijem službene poste ili nova adresa ako je došlo do promjene adrese	Adresa:		
7. Rok na koji je društvo osnovano			
8. Sifra djelatnosti			
9. Lično ime i adresa sekretara društva, izvršnog direktora i revizora sa njihovom saglasnošću za imenovanje.	<p>Ime sekretara društva</p> <p>Adresa i MR</p> <p>Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>	<p>Ime izvršnog direktora</p> <p>Adresa i MB</p> <p>Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>	<p>Ime revizora društva</p> <p>Adresa i MB</p> <p>Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>10. Izjava o ovlastenju lica da zastupaju društvo u odnosima sa trecim licima (oznaciti da li je ovlastenje kolektivno ili pojedinačno)</p>	<p>Sekretar društva je ovlasten da djeluje POJEDINACNO [] ili KOLEKTIVNO [] SA (naznaciti jedan)</p> <hr/> <p>Izvršni direktor je ovlasten da djeluje POJEDINACNO [] ili KOLEKTIVNO [] SA (naznaciti jedan)</p> <hr/> <p>Članovi Odbora su ovlasteni da djeluju POJEDINACNO [] ili KOLEKTIVNO [] SA (naznaciti jedan)</p> <hr/>
<p>11. Rjesenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija</p>	<p>Navesti broj i datum rjesenja i kopiju priložiti uz ovaj formular.</p> <p>Rjesenje priloženo: DA [] NE []</p>
<p>12. Rjesenje kojim se utvrđuje uspjesnost emisije</p>	<p>Navesti broj i datum rjesenja i kopiju priložiti uz ovaj formular.</p> <p>Rjesenje priloženo: DA [] NE []</p>
<p>13. Ime, potpis i MB ovlasćenog lica</p>	<p>Izvršni direktor Slavoljub Popadić</p> <div style="border: 1px solid red; width: 150px; height: 15px; margin-top: 5px;"></div>  
<p>Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici</p>	<p>Registarski broj:</p> <p>Datum registracije:</p> <p>Broj i datum objavljivanja Službenog lista RCG</p>

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 95150
Datum: 20.08.2007

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 20.08.2007, pod registarskim brojem 4-0000618/021 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA. Odlukom odbora direktora od 14.08.2007. godine formira se Menadžment komitet usvaja njegov pravilnik o radu i imenuju članovi i to: Daniel Szasz , Slavoljub Popadić , Zoltan Pinkola , Eva Šabanović , Marton Halasi, Ferenc Vaczlavik i Gergely Bujdosó . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

20.08.07
W

Registrator

Dejan Terzić
TERZIC DEJAN

CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA

Podgorica, 20.08.2007. godine

 Crnogorski
Telekom

A.D.

Broj / 04-17622

Podgorica / 20. 08. 2007

PUNOMOĆJE


Ovim ovlašćujem RADOVIĆ DUŠKU, registarski broj lične karte data od CB Podgorica 27.06.2000. godine, da kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici preuzme potvrdu o registraciji kojom je registrovana promjena podataka za Crnogorski Telekom a.d. koje se odnose na

- formiranje i imenovanje članova Menadžment Komiteta Crnogorskog Telekom a.d.


IZVRŠNI DIREKTOR
CRNOGORSKOG TELEKOMA AD



Slavoljub Popadić



U skladu sa članom 36 stav 2 tačka 6 i stavom 3 i 4 istog člana Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, kao i Odlukom o izmjenama Statuta Crnogorskog Telekom a.d. broj 01-16584, koju je donijela Skupština akcionara Crnogorskog Telekom a.d., 31. jula 2007. godine, Odbor direktora Crnogorskog Telekom a.d., na V vanrednoj sjednici održanoj 14. avgusta 2007. godine, donio je

 Crnogorski
Telekom A.D.
Broj/ 02-17595
Podgorica/ 17. 08. 2007

ODLUKU (137/2007)

O

FORMIRANJU MENADŽMENT KOMITETA, USVAJANJU NJEGOVOG PRAVILNIKA O RADU I ODABIRU NJегоVIH ČLANOVA

Član 1

Odbor direktora Crnogorskog Telekom a.d. ovim uspostavlja Menadžment Komitet Crnogorskog Telekom a.d., u skladu sa njegovim Pravilnikom o radu.

Član 2

Menadžment Komitet ima sopstvene dužnosti i ovlašćenja delegirana od strane Odbora direktora i regulisana njegovim Pravilnikom o radu.

Član 3

Menadžment Komitet izvještava Odbor direktora o statusu i radu Crnogorskog Telekom a.d. na svakom sastanku Odbora.

Član 4

Odbor direktora Crnogorskog Telekom a.d. ovim usvaja Pravilnik o radu Menadžment Komiteta, u formi priloženoj uz ovaj dokument kao Aneks 1.

Član 5

Za članove Menadžment Komiteta, u skladu sa Odlukom Skupštine akcionara Crnogorskog Telekom a.d. o izmjenama Statuta Crnogorskog Telekom a.d. broj 01-16584, od 31. jula 2007. godine, i u skladu sa Pravilnikom o radu Menadžment Komiteta, imenuju se:

- Predsjednik Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d., Daniel Szasz
- Izvršni direktor fiksne telefonije, Slavoljub Popadić
- Izvršni direktor mobilne telefonije, vršilac dužnosti Zoltan Pinkola
- Direktor za ljudske resurse i pravna pitanja, Marton Halasi
- Tehnički direktor, Eva Sabanovic
- Finansijski direktor, Ferenc Vaczlavik
- Direktor prodaje, Gergely Bujdosó
- Direktor marketinga, vršilac dužnosti Gergely Bujdosó
- Direktor strategije i poslovnog razvoja, Zoltan Pinkola

Član 6

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o formiranju Operativnog Komiteta i usvajanju njegovog Pravilnika o radu i odabiru njegovih članova, broj 02-8102 od 3. jula 2006.

Član 7

Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

The stamp is circular with the text "Crnogorski Telekom A.d." around the top edge and "Podgorica" at the bottom. In the center, there is a logo consisting of a square with a stylized 'T' and the words "Crnogorski Telekom" below it.
Predsjednik
Odbora direktora
Crnogorskog Telekom a.d.

Daniel Szasz

U skladu sa članom 36 stav 2 tačka 6 i stavom 3 i 4 istog člana Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, kao i Odlukom o izmjenama Statuta Crnogorskog Telekom a.d. broj 01-16584, koju je donijela Skupština akcionara Crnogorskog Telekom a.d. 31. jula 2007. godine, Odbor direktora Crnogorskog Telekom a.d. na IV vanrednoj sjednici održanoj 14. avgusta 2007. godine, donio je

 Crnogorski Telekom	A.D.
Broj/	02-17595
Podgorica/	17.08.2007

ODLUKU (137/2007)

O

FORMIRANJU MENADŽMENT KOMITETA, USVAJANJU NJEGOVOG PRAVILNIKA O RADU I ODABIRU NJEGOVIH ČLANOVA

Član 1

Odbor direktora Crnogorskog Telekom a.d. ovim uspostavlja Menadžment Komitet Crnogorskog Telekom a.d., u skladu sa njegovim Pravilnikom o radu.

Član 2

Menadžment Komitet ima sopstvene dužnosti i ovlaštenja delegirana od strane Odbora direktora i regulisana njegovim Pravilnikom o radu.

Član 3

Menadžment Komitet izvještava Odbor direktora o statusu i radu Crnogorskog Telekom a.d. na svakom sastanku Odbora.

Član 4

Odbor direktora Crnogorskog Telekom a.d. ovim usvaja Pravilnik o radu Menadžment Komiteta, u formi priloženoj uz ovaj dokument kao Aneks 1.

Član 5

Članovi Menadžment Komiteta, u skladu sa Odlukom Skupštine akcionara Crnogorskog Telekom a.d. o izmjenama Statuta Crnogorskog Telekom a.d. broj 01-16584, od 31. jula 2007. godine, i u skladu sa Pravilnikom o radu Menadžment Komiteta, biće:

- Predsjednik Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d.
- Izvršni direktor fiksne telefonije
- Izvršni direktor mobilne telefonije
- Direktor za ljudske resurse i pravna pitanja
- Tehnički direktor
- Finansijski direktor
- Direktor prodaje
- Direktor marketinga
- Direktor strategije i poslovnog razvoja

Član 6

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o formiranju Operativnog Komiteta i usvajanju njegovog Pravilnika o radu i odabiru njegovih članova, broj C2-8102 od 3. jula 2006.

Član 7

Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.



Predsjednik
Odbora direktora
Crnogorskog Telekom a.d.

Daniel Szasz



Crnogorski Telekom A.D.
Moskovska 29, 81000 Podgorica

Crnogorski Telekom A.D.

Broj/ 04-1623

Podgorica / 20. 08. 2007

PRIVREDNI SUD

Centralni registar

n/r registratora

PODGORICA

20.08.2007.

Datum
Vas broj
Predmet

Zahtjev za registraciju promjene podataka za Crnogorski Telekom a.d. Podgorica

Poštovani,

U skladu sa odgovarajućim odredbama Zakona o privrednim društvima, dostavljamo Vam uredno popunjeni obrazac promjene podataka za Crnogorski Telekom a.d. Podgorica, kao i:

- Odluku o formiranju Menadžment Komiteta, usvajanju njegovog Pravilnika o radu i odabiru njegovih članova

radi upisa promjene neophodnih podataka.

S poštovanjem,

Sekretar Crnogorskog Telekom a

Ratka Strugar



Crnogorski Telekom A.D.
Adresa Moskovska 29, 81000 Podgorica, Crna Gora
Telefon +382 91 133 704
Fax +382 91 432 430
E-mail office@telekom-cg.com
Web site www.telekom-cg.com
PIB 02299377
PDV reg. 20/91-00049-4
broj CKB 510-103-22, Atlasmont banka 505-100-62, Montenegro banka 530-1258-22



Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI
PROMJENE PODATAKA**

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj **4 - 0000618 / 022**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA

registrovalo promjenu podataka dana 20.09.2007 u 10:00 sati, u skladu sa odredbama
Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao

AKCIONARSKO DRUŠTVO

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 01.10.2007

Priznala:
Duska Radovic'
1.10.2007.

CRPS
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

Podaci o registraciji društva

Registarski broj:

4 - 0000618 / 022

Datum registracije promjene: 20.09.2007 Matični broj: 02289377
Stari registarski broj: 1-17542-00
Sjedište uprave društva: MOSKOVSKA 29 PODGORICA
Adresa za prijem službene pošte: MOSKOVSKA 29 PODGORICA
Šifra djelatnosti: 64200 Telekomunikacije
Datum donošenja osnivačkog akta: 28.10.1998
Datum donošenja Statuta: 19.07.2002 Datum promjena Statuta: 31.07.2007

Lica u društvu:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Ime i prezime: **FRIDBERT GERLACH**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Ime i prezime: **GABOR PAL**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Ime i prezime: **WOLFGANG HAUPTMANN**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo:

4-0000618 / 022

Svojstvo: **Sekretar**

Ime i prezime: **RATKA STRUGAR**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Izvršni direktor**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **SLAVOLJUB POPADIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Ime i prezime: **UGLJEŠA VUČINIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo:

Svojstvo: **Revizor**

Naziv: **PREDUZEĆE ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE "PRICEWATERHOUSECOOPERS" D.O.O. - PODGORICA**

Adresa: **POSLOVNI CENTAR "KRUŠEVAC", RIMSKI TRG 50 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša: **02656337**

Svojstvo: **Predsjednik odbora direktora**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Ime i prezime: **DANIEL SZASZ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Ime i prezime: **DENES SZLUHA**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo:

3

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **DANIEL SZASZ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **JANOS SZABO**

Adresa

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo:

Svojstvo: **Predsjedavajući Menadžment Komiteta**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **DANIEL SZASZ**

Adresa

Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Član Menadžment Komiteta**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **DANIEL SZASZ**

Adresa

Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Član Menadžment Komiteta**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **SLAVOLJUB POPADIĆ**

Adresa: *V*

Matični broj ili br. pasoša: *0-*

Svojstvo: **Član Menadžment Komiteta**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **ZOLTAN PINKOLA**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

4-0000618/022

Svojstvo: **Član Menadžment Komiteta**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **GERGELY BUJDOSO**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša: _____

Svojstvo: **Član Menadžment Komiteta**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **MARTON HALASI**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša: _____

Svojstvo: **Član Menadžment Komiteta**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **EVA ŠABANOVIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša: _____

Svojstvo: **Član Menadžment Komiteta**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **FERENC VACZLAVIK**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša: _____

Svojstvo: **Član Menadžment Komiteta**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **GEORG MUNDL**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša: _____

Finansijski izvještaj za godinu 2002 Finansijski izvještaj za godinu 2003

Finansijski izvještaj za godinu 2004

Dejan Terzić
REGISTRATOR

M.P.

DEJAN TERZIĆ

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU: Protiv ovog akta može se izjaviti žalba Ministarstvu ekonomije, u roku od 15 dana od dana prijema istog, preko CRPS-a u tri primjeka.

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР 2

Број: _____ Датум: _____
Датум: 20. 09. 2007. Број: 674
Предујемца: _____
Број: _____ Број: _____ Број: _____ 10712E


FORMULAR ZA REGISTRACIJU
AKCIONARSKO DRUSTVO

Form 4 AD CRPS

POCETNA REGISTRACIJA | |
PROMJENA PODATAKA | x |

1. Naziv akcionarskog društva	CRNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA	
2. Podaci o Ugovoru o osnivanju sa eventualnim dopunama	Datum kada je zaključen ugovor o osnivanju:	
	Datum dopuna ugovora:	
3. Podaci o Statutu i eventualnim dopunama	Datum donosenja Statuta:	Datum unosjenja promjena u Statut:

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>4. Podaci o članovima odbora direktora:</p> <p>1) lično ime 2) adresa 3) prethodno ime (ako je promijenjeno) 4) datum i mjesto rođenja 5) maticni broj 6) državljanstvo 7) zanimanje 8) članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima 9) mjesto registracije tih društava 10) pristanak na imenovanje</p>	<p>1. Ime Georg Mündl, Član Mendžment Komiteta Direktor marketinga</p>	<p>1. Ime</p> <p>2. Adresa</p>	<p>1. Ime</p> <p>2. Adresa</p>
	<p>2. Adresa</p>	<p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p>	<p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p>
	<p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p>	<p>4. Datum i mjesto rođenja</p>	<p>4. Datum i mjesto rođenja</p>
	<p>6. Državljanstvo: Austrijsko</p> <p>7. Zanimanje: Inženjer elektrotehnike</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: Član Upravnog Odbora i direktor prodaje u T-Mobile GmbH</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) Beč, Austrija</p>	<p>5. Maticni broj:</p> <p>6. Državljanstvo:</p> <p>7. Zanimanje:</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p>	<p>5. Maticni broj:</p> <p>6. Državljanstvo:</p> <p>7. Zanimanje:</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p>
	<p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p> 	<p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>	<p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

	1. Ime	1. Ime	1. Ime
	2. Adresa	2. Adresa	2. Adresa
	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)
	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja
	5. Matični broj:	5. Matični broj:	5. Matični broj:
	6. Državljanstvo:	6. Državljanstvo:	6. Državljanstvo:
	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:
	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:
	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)
	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)
5. Sjedište uprave društva ili novo sjedište (ako je došlo do promjene adrese)	Adresa:		

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

6. Adresa za prijem službene pošte ili nova adresa ako je doslo do promjene adrese	Adresa:		
7 Rok na koji je društvo osnovano			
8. Sifra djelatnosti			
9. Lično ime i adresa sekretara društva, izvršnog direktora i revizora sa njihovom saglasnošću za imenovanje.	<p>Ime sekretara društva</p> <p>Adresa i MD</p> <p>Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>	<p>Ime izvršnog direktora</p> <p>Adresa i MB</p> <p>Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>	<p>Ime revizora društva</p> <p>Adresa i MB</p> <p>Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>10. Izjava o ovlastenju lica da zastupaju društvo u odnosima sa trećim licima (označiti da li je ovlastenje kolektivno ili pojedinačno)</p>	<p>Sekretar društva je ovlasten da djeluje POJEDINACNO [] ili KOLEKTIVNO [] SA (naznačiti jedan)</p> <hr/> <p>Izvršni direktor je ovlasten da djeluje POJEDINACNO [] ili KOLEKTIVNO [] SA (naznačiti jedan)</p> <hr/> <p>Članovi Odbora su ovlasteni da djeluju POJEDINACNO [] ili KOLEKTIVNO [] SA (naznačiti jedan)</p> <hr/>
<p>11. Rjesenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija</p>	<p>Navesti broj i datum rjesenja i kopiju priložiti uz ovaj formular.</p> <p>Rjesenje priloženo: DA [] NE []</p>
<p>12. Rjesenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije</p>	<p>Navesti broj i datum rjesenja i kopiju priložiti uz ovaj formular.</p> <p>Rjesenje priloženo: DA [] NE []</p>
<p>13. Ime, potpis i MB ovlastenog lica</p>	<p>Izvršni direktor Slavoljub Ponadić</p> 
<p>Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici</p>	<p>Registarski broj: _____</p> <p>Datum registracije: _____</p> <p>Broj i datum objavljivanja Službenog lista RCG _____</p>

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 97552
Datum: 01.10.2007

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 20.09.2007. pod registarskim brojem 4-0000618/22 CRPS u Podgorici upisao je sledeće podatke: Promjenu podataka CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA Odlukom odbora direktora od 17.09.2007. godine upisuje se Direktor marketinga Mundl Georg. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS,

01.10.07
M

Registrator

Dejan Terzić
TERZIĆ DEJAN

CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA

Podgorica, 19.09.2007. godine

Crnogorski
Telekom

A.D.

Broj/

04-20517

Podgorica/

19. 09. 2007

PUNOMOĆJE

Ovim ovlašćujem RADOVIĆ DUŠKU, registarski broj [redacted] JMBG [redacted] ta od CB Podgorica 27.06.2000. godine, da kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici preuzme potvrdu o registraciji kojom je registrovana promjena podataka za Crnogorski Telekom a.d. koje se odnose na

- imenovanje Georga Mundla za direktora marketinga i člana Menadžment Komiteta.

IZVRŠNI DIREKTOR
CRNOGORSKOG TELEKOMA

Slavoljub Popadić



Na osnovu člana 36 stav 2 tačka 6, stava 3 i 4 istog člana Statuta Crnogorskog Telekom AD Podgorica kao i Odluke Odbora direktora Crnogorskog Telekom AD o imenovanju Direktora marketinga, a u skladu sa članom 25 Poslovnika o radu Odbora direktora Crnogorskog Telekom AD Podgorica, Odbor direktora Crnogorskog Telekom AD, putem fax izjašnjavanja, u podjeli Crnogorski Telekom septembar 2007. godine, donio je

A.D.

Broj/ 02-20092

Podgorica/ 17.09.2007

Odluku (150/2007)
o izmjenama i dopunama Odluke o formiranju Menadžment komiteta,
usvajanju njegovog Pravilnika o radu i odabiru njegovih članova
broj 02 - 17595, od 14. avgusta 2007. godine

U članu 5 Odluke o formiranju Menadžment komiteta, usvajanju njegovog Pravilnika o radu i odabiru njegovih članova, broj 02 - 17595, od 14. avgusta 2007. godine, u dijelu Direktor marketinga riječi "vršilac dužnosti Gergely Bujdosó" zamjenjuju se riječima "Georg Mündl".

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Odbora direktora
Crnogorskog Telekom AD Podgorica,



Daniel Szasz

Obrazloženje

U skladu sa odlukom Odbora direktora Crnogorskog Telekom AD o imenovanju Direktora marketinga, neophodno je izvršiti gore nevedene izmjene i dopune odluke o formiranju Menadžment komiteta, usvajanju njegovog Pravilnika o radu i odabiru njegovih članova, broj 02 - 17595, koju je donio Odbor direktora Crnogorskog Telekom na svojoj IV vanrednoj sjednici održanoj 4. avgusta 2007. godine.

U skladu sa članom 36 stav 2 tačka 6 i stavom 3 i 4 istog člana Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, kao i Odlukom o izmjenama Statuta Crnogorskog Telekom a.d. broj 01-16584, koju je donijela Skupština akcionara Crnogorskog Telekom a.d. 31. jula 2007. godine i Odlukom Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. o imenovanju Direktora marketinga, a u skladu sa članom 25 Poslovnika o radu Odbora direktora Crnogorskog Telekom AD Podgorica, Odbor direktora Crnogorskog Telekom AD, putem fax izjašnjavanja, u periodu 10-14. septembar 2007. godine, donio je

**Crnogorski
Telekom**

A.D.

Broj / 02-20047/1

Podgorica / 17. 09. 2007

ODLUKU (150-1/2007)

O

formiranju Menadžment komiteta, usvajanju njegovog Pravilnika o radu i odabiru njegovih članova
(prečišćen tekst)

Član 1

Odbor direktora Crnogorskog Telekom a.d. ovim uspostavlja Menadžment Komitet Crnogorskog Telekom a.d. u skladu sa njegovim Pravilnikom o radu.

Član 2

Menadžment Komitet ima sopstvene dužnosti i ovlašćenja delegirana od strane Odbora direktora i regulisana njegovim Pravilnikom o radu.

Član 3

Menadžment Komitet izvještava Odbor direktora o statusu i radu Crnogorskog Telekom a.d. na svakom sastanku Odbora.

Član 4

Odbor direktora Crnogorskog Telekom a.d. ovim usvaja Pravilnik o radu Menadžment Komiteta, u formi priloženoj uz ovaj dokument kao Aneks 1.

Član 5

Za članove Menadžment Komiteta, u skladu sa Odlukom Skupštine akcionara Crnogorskog Telekom a.d. o izmjenama Statuta Crnogorskog Telekom a.d. broj 01-16584, od 31. jula 2007. godine, i u skladu sa Pravilnikom o radu Menadžment Komiteta, imenuju se:

- Predsjednik Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d., Daniel Szasz
- Izvršni direktor fiksne telefonije, Slavoljub Popadić
- Izvršni direktor mobilne telefonije, vršilac dužnosti Zoltan Pinkola
- Direktor za ljudske resurse i pravna pitanja, Marton Halasi
- Tehnički direktor, Eva Sabanovic
- Finansijski direktor, Ferenc Vaczlavik
- Direktor prodaje, Gergely Bujdosó
- Direktor marketinga, Georg Mündl
- Direktor strategije i poslovnog razvoja, Zoltan Pinkola

Član 6


Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o formiranju Operativnog Komiteta i usvajanju njegovog Pravilnika o radu i odabiru njegovih članova, broj 02-8102 od 3. jula 2006.

Član 7

Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.




Predsjednik
Odbora direktora
Crnogorskog Telekom a.d.


Daniel Szasz

17

Na osnovu člana 36 stav 2 tačka 6 Statuta Crnogorskog Telekom AD Podgorica, a u skladu sa članom 25 Poslovnika o radu Odbora direktora Crnogorskog Telekom AD Podgorica, Odbor direktora Crnogorskog Telekom AD, putem fax izjašnjavanja, u periodu 10-14. septembar 2007. godine, donio je

 Crnogorski
Telekom

Broj/ 02-17597

Podgorica/ 17. 09. 2007

Odluku (149/2007)

o

imenovanju Direktora marketinga

I


Ovom odlukom Georg Mündl, magistar elektrotehnike imenuje se za Direktora marketinga Crnogorskog Telekom AD Podgorica, počev od 1. oktobra 2007. godine.

II

Ovom odlukom se stavlja van snage odluka o imenovanju vršioca dužnosti Direktora marketinga Crnogorskog Telekom AD, broj 02-17597, od 14. avgusta 2007. godine.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsjednik Odbora direktora
Crnogorskog Telekom AD Podgorica,



Daniel Szasz

Obrazloženje

Imajući u vidu odluku Odbora direktora Crnogorskog Telekom AD broj 02-17597 kojom se imenuje vršilac dužnosti Direktora marketinga kao i na osnovu predloga da Georg Mündl, magistar elektrotehnike bude imenovan za Direktora marketinga, Odbor direktora Crnogorskog Telekom AD donio je predmetnu odluku.



Crnogorski Telekom A.D.
Moskovska 29, 81000 Podgorica

Broj/ 02-20516

Podgorica / 19.09.2007

PRIVREDNI SUD
Centralni registar
n/r registratora

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР 2

PODGORICA

Привредно друштво _____ одржао је 19.09.2007
Датум 19.09.2007
Тријесачно дрво _____
Свој _____ Свој _____ Свој _____

19.09.2007.

Datum
Vas broj
Predmet

Zahtjev za registraciju promjene podataka za Crnogorski Telekom a.d. Podgorica

Poštovani,

U skladu sa odgovarajućim odredbama Zakona o privrednim društvima, dostavljamo Vam uredno
popunjeni obrazac promjene podataka za Crnogorski Telekom a.d. Podgorica, kao i:

- Odluku Odbora direktora Crnogorskog Telekom AD o imenovanju direktora marketinga
- Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o formiranju Menadžment komiteta, usvajanju njegovog Pravilnika o radu i odabiru njegovih članova broj 02 - 17595, od 14. avgusta 2007. godine
- Odluku o formiranju Menadžment komiteta, usvajanju njegovog Pravilnika o radu i odabiru njegovih članova (prečišćen tekst)

radi upisa promjene neophodnih podataka.

S poštovanjem,

Sekretar Crnogorskog Telekom AD

R. Strugar
Ratka Strugar



Crnogorski Telekom A.D.
Adresa Moskovska 29, 81000 Podgorica, Crna Gora
Telefon +382 81 433 704
Fax +382 81 432 400
E-mail office@telekom-cg.com
Web site www.telekom-cg.com
PIB 02285377
PDV reg. 20/31-00049-4
broj CKB 510-103-22, Aclasmont banka 505-100-62, Montenegro banka 530-1258-22



Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI
PROMJENE PODATAKA**

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj

4-0000618 / 023

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA

registrovalo promjenu podataka dana 18.12.2007 u 10:00 sati, u skladu sa odredbama
Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao

AKCIONARSKO DRUŠTVO

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 10.01.2008.

*Primala:
Jusina Račević
10.01.2008.*

CRPS
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **4 - 0000618 / 023**

Datum registracije promjene: 18.12.2007 Matični broj: 02289377
Stari registarski broj: 1-17542-00
Sjedište uprave društva: MOSKOVSKA 29 PODGORICA
Adresa za prijem službene pošte: MOSKOVSKA 29 PODGORICA
Šifra djelatnosti: 64200 Telekomunikacije
Datum donošenja osnivačkog akta: 28.10.1998
Datum donošenja Statuta: 19.07.2002 Datum promjena Statuta: 31.07.2007

Lica u društvu:

<p><i>Svojstvo:</i> Član odbora direktora <i>Ovlašćenje:</i> <i>kolektivno</i> Ime i prezime: <u>FRIDBERT GERLACH</u> Adresa: Matični broj ili br. pasoša: Datum i mjesto rođenja: Državljanstvo: </p>
<p><i>Svojstvo:</i> Član odbora direktora <i>Ovlašćenje:</i> <i>kolektivno</i> Ime i prezime: <u>GABOR PAL</u> Adresa: Matični broj ili br. pasoša: Datum i mjesto rođenja: Državljanstvo: </p>
<p><i>Svojstvo:</i> Član odbora direktora <i>Ovlašćenje:</i> <i>kolektivno</i> Ime i prezime: <u>WOLFGANG HAUPTMANN</u> Adresa: Matični broj ili br. pasoša: Datum i mjesto rođenja: Državljanstvo: </p>

4-0000618 / 023

Svojstvo: **Sekretar**

Ime i prezime: **RATKA STRUGAR**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Izvršni direktor**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **SLAVOLJUB POPADIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **UGLJEŠA VUČINIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo:

Svojstvo: **Revizor**

Naziv: **PREDUZEĆE ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I
KONSALTING USLUGE "PRICEWATERHOUSECOOPERS" D.O.O. -
PODGORICA**

Adresa: **POSLOVNI CENTAR "KRUŠEVAC", RIMSKI TRG 50, PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša: **62656337**

Svojstvo: **Predsjednik odbora direktora**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **DANIEL SZASZ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **DENES SZLUHA**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo:

4-0000618 / 023

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: *kolektivno*
Ime i prezime: **DANIEL SZASZ**
Adresa:
Matični broj ili br. pasoša:
Datum i mjesto rođenja:

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: *kolektivno*
Ime i prezime: **JANOS SZABO**
Adresa:
Matični broj ili br. pasoša:
Datum i mjesto rođenja:
Državljanstvo:

Svojstvo: **Predsjedavajući Menadžment Komiteta**
Ovlašćenje: *kolektivno*
Ime i prezime: **DANIEL SZASZ**
Adresa:
Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Član Menadžment Komiteta**
Ovlašćenje: *kolektivno*
Ime i prezime: **DANIEL SZASZ**
Adresa:
Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Član Menadžment Komiteta**
Ovlašćenje: *kolektivno*
Ime i prezime: **SLAVOLJUB POPADIĆ**
Adresa:
Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo:
Ovlašćenje: *kolektivno*
Ime i prezime: **ZOLTAN PINKOLA**
Adresa:
Matični broj ili br. pasoša:

4 - 0000618 / 023

Svojstvo: **Član Menadžment Komiteta**
Ovlašćenje: *kolektivno*
Ime i prezime: **GERGELY BUJDOSO**
Adresa:
Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Član Menadžment Komiteta**
Ovlašćenje: *kolektivno*
Ime i prezime: **EVA ŠABANOVIĆ**
Adresa:
Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Član Menadžment Komiteta**
Ovlašćenje: *kolektivno*
Ime i prezime: **FERENC VACZLAVIK**
Adresa:
Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Član Menadžment Komiteta**
Ovlašćenje: *kolektivno*
Ime i prezime: **GEORG MUNDL**
Adresa:
Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Član Menadžment Komiteta**
Ovlašćenje: *kolektivno*
Ime i prezime: **BEATA PRISZTACS**
Adresa:
Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Član Menadžment Komiteta**
Ovlašćenje: *kolektivno*
Ime i prezime: **TIBOR VIDOS**
Adresa:
Matični broj ili br. pasoša:

4-0000618 / 023

Finansijski izvještaj za godinu 2002. Finansijski izvještaj za godinu 2003.

Finansijski izvještaj za godinu 2004.

M.P.

REGISTRATOR

Dejan Terzić
DEJAN TERZIĆ

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU: Protiv ovog akta može se izjaviti žalba Ministarstvu ekonomije, u roku od 15 dana od dana prijema istog, preko CRPS-a u tri primjerka.

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено уздуже KL преко поште _____

дана 18-12-2007 Предајто на пошту дана _____

Препоручено дана _____

Број: _____ Број пријаве _____ прима. Турса ЕР? _____

107/46



FORMULAR ZA REGISTRACIJU
AKCIONARSKO DRUSTVO

Form 4 AD CRPS

POCETNA REGISTRACIJA | |
PROMJENA PODATAKA [x]

1. Naziv akcionarskog društva	CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA	
2. Podaci o Ugovoru o osnivanju sa eventualnim dopunama	Datum kada je zaključen ugovor o osnivanju: Datum dopuna ugovora:	
3. Podaci o Statutu i eventualnim dopunama	Datum donoserja Statuta:	Datum unosnja promjena u Statut:

ĆENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>4. Podaci o članovima odbora direktora:</p> <p>1) lično ime 2) adresa 3) prethodno ime (ako je promijenjeno) 4) datum i mjesto rođenja 5) matični broj 6) državljanstvo 7) zanimanje 8) članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima 9) mjesto registracije tih društava 10) pristanak na imenovanje</p>	<p>1. Ime Beáta Prisztács Direktor za ljudske resurse</p>	<p>1. Ime Tibor Vidos Direktor za regulativu, odnose sa Vladom i pravna pitanja</p>	<p>1. Ime</p>
	<p>2. Adresa</p>	<p>2. Adresa</p>	<p>2. Adresa</p>
	<p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p>	<p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p>	<p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p>
	<p>4. Datum i mjesto rođenja</p>	<p>4. Datum i mjesto rođenja</p>	<p>4. Datum i mjesto rođenja</p>
	<p>5. Matični broj:</p>		<p>5. Matični broj:</p>
	<p>6. Državljanstvo: Madjarsko</p>	<p>6. Državljanstvo: Madjarsko</p>	<p>6. Državljanstvo:</p>
	<p>7. Zanimanje: Dipl. Ekonomista</p>	<p>7. Zanimanje: Ekspert za regulatorna pitanja</p>	<p>7. Zanimanje:</p>
	<p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: Telemacedonia AD</p>	<p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p>	<p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p>
	<p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) Skoplje, Makedonija</p>	<p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p>	<p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p>
	<p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p> <p></p>	<p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p> <p></p>	<p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>


CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

	1. Ime	1. Ime	1. Ime
	2. Adresa	2. Adresa	2. Adresa
	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)
	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja
	5. Maticni broj:	5. Maticni broj:	5. Maticni broj:
	6. Državljanstvo:	6. Državljanstvo:	6. Državljanstvo:
	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:
	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:
	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)
	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)
5. Sjedište uprave društva ili novo sjedište (ako je došlo do promjene adrese)	Adresa: Moskovska 29, 81000 Podgorica		

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

6. Adresa za prijem službene pošte ili nova adresa ako je došlo do promjene adrese	Adresa: Moskovska 29, 81000 Podgorica		
7. Rok na koji je društvo osnovano			
8. Sifra djelatnosti			
9. Lično ime i adresa sekretara društva, izvršnog direktora i revizora sa njihovom saglasnošću za imenovanje.	Ime sekretara društva Adresa i MB Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	Ime izvršnog direktora Adresa i MB Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	Ime revizora društva Adresa i MB Saglasnost sa imenovanjem (potpis)

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>10. Izjava o ovlastenju lica da zastupaju društvo u odnosima sa trećim licima (oznaciti da li je ovlastenje kolektivno ili pojedinačno)</p>	<p>Sekretar društva je ovlasten da djeluje POJEDINACNO [<input type="checkbox"/>] ili KOLEKTIVNO [<input type="checkbox"/>] SA (naznaciti jedan)</p> <hr/> <p>Izvršni direktor je ovlasten da djeluje POJEDINACNO [<input type="checkbox"/>] ili KOLEKTIVNO [<input type="checkbox"/>] SA (naznaciti jedan)</p> <hr/> <p>Članovi Odbora su ovlasteni da djeluju POJEDINACNO [<input type="checkbox"/>] ili KOLEKTIVNO [<input type="checkbox"/>] SA (naznaciti jedan)</p> <hr/>
<p>11. Rjesenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija</p>	<p>Navesti broj i datum rjesenja i kopiju prilozi uz ovaj formular.</p> <p>Rjesenje prilozeno: DA [<input type="checkbox"/>] NE [<input type="checkbox"/>]</p>
<p>12. Rjesenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije</p>	<p>Navesti broj i datum rjesenja i kopiju prilozi uz ovaj formular.</p> <p>Rjesenje prilozeno: DA [<input type="checkbox"/>] NE [<input type="checkbox"/>]</p>
<p>13. Ime, potpis i MB ovlastenog lica</p>	<p>Slavoljub Ponadić</p> <div style="border: 1px solid red; width: 150px; height: 20px; margin: 5px 0;"></div> 
<p>Samo za službeni upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici</p>	<p>Registarski broj: Datum registracije: Broj i datum objavljivanja Službenog lista RCG</p>

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 102620
Datum: 18.12.2007

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 18.12.2007, pod registarskim brojem 4-0000618/023 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA. Odlukom odbora direktora od 11.12.2007. godine razrešava se član menadžment Komiteta Marton Halasi a za članove upisuju se Beata Prisztacs i Tibor Vidos . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

18.12.07
10.07.2008
Kt

Registrator
Dejan Terzić
TERZIĆ DEJAN

Crnogorski Telekom A.D.
Moslavka 29, 81000 Podgorica

Crnogorski Telekom A.D.	
Broj /	02-29983
Podgorica /	18.12.2007

PRIVREDNI SUD

Centralni registar

n/r Registratoru

PODGORICA

Datum 18.12.2007.
Ves broj
Predmet

Zahtjev za registraciju promjene podataka za Crnogorski Telekom a.d. Podgorica

Poštovani,

U skladu sa odgovarajućim odredbama Zakona o privrednim društvima, dostavljamo Vam uredno popunjeni obrazac promjene podataka za Crnogorski Telekom a.d. Podgorica, kao i:

- Odluku Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica o razrješenju Direktora za ljudske resurse pravna pitanja
- Odluku Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica o imenovanju Direktora za ljudske resurse
- Odluku Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica o imenovanju Direktora za regulativu, odnose sa Vladom i pravna pitanja
- Odluku Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica o produženju ugovora o radu Finansijskom direktoru Crnogorskog Telekom a.d. do kraja februara 2009. godine
- Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o formiranju Menadžment Komiteta, usvajanju njegovog Pravilnika o radu i izboru njegovih članova, br. 02-20047/1 od 17. septembra 2007. godine

radi upisa promjene neophodnih podataka.

Crnogorski Telekom A.D.
Adresa Moslavka 29, 81000 Podgorica, Crna Gora
Telefon +382 81 433 704
Fax +382 81 432 400
E-mail office@telekom-cg.com
Web site www.telekom-cg.com
PIB 02289377
PDV reg. broj 20/31-00049-4
Airo račun CKB 510-03-22, Atlasmont banka 505 100 62, Montenegro banka 530-1258-22

Također, molim Vas da prilikom izdavanja potvrde o registraciji imate u vidu da će se gore navedene odluke (osim odluke o produženju ugovora o radu Finansijskom direktoru) primjenjivati od 1. januara 2008. godine.

S poštovanjem,

Sekretar Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica,

R. Strugar
Ratka Strugar



CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA

Proj/ 02-29083/2

Podgorica, 17. 12. 2007. godine

Podgorica / 18. 12. 2007

PUNOMOĆJE

Ovim ovlašćujem RADOVIĆ DUŠKU, registarski broj [redacted] B [redacted] izdata od CB Podgorica 27.06.2000. godine, da kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici preuzme potvrdu o registraciji kojom je registrovana promjena podataka za Crnogorski Telekom a.d. koje se odnose na

- imenovanje novih članova Menadžment Komiteta.

IZVRŠNI DIREKTOR
CRNOGORSKOG TELEKOMA AD

Crnogorski Telekom A.D.
Slavoljub Popadić
Crnogorski Telekom
Podgorica

AS

Na osnovu člana 36 stav 2 tačka 6 i stava 3 i 4 istog člana Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, Odbor direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, na 10. redovnoj sjednici održanoj 11. decembra 2007. godine, donio je

Crnogorski Telekom A.D.

Broj /

02-29085

Podgorica /

18. 12. 2007

Odluku (174/2007)

o

razrešenju Direktora za ljudske resurse i pravna pitanja
Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

Član 1


Ovom Odlukom Marlon Halasi razriješen je sa pozicije Direktora za ljudske resurse i pravna pitanja Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica.

Član 2


Odluka stupa na snagu danom donošenja, ali će se primjenjivati od 31. decembra 2007. godine.

Predsjednik Odbora direktora
Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica.


Daniel Szasz



Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 6 i stava 3 i 4 istog člana Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, Odbor direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, na 10. redovnoj sjednici održanoj 11. decembra 2007. godine, donio je

 Crnogorski Telekom A.D.
Broj/ 02-29087
Podgorica/ 18. 12. 2007
Odluku (176/2007)


imenovanju Direktora za regulative, odnose sa Vladom i pravna pitanja
Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

Član 1

Ovom Odlukom Tibor Vidos imenovan je za Direktora za regulativu, odnose sa Vladom i pravna pitanja Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

Član 2

Odluka stupa na snagu danom donošenja, ali će se primjenjivati od 1. januara 2008. godine.

Predsjednik Odbora direktora
Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica,

Daniel Szasz



18

Na osnovu člana 36 stav 2 tačka 6 i stava 3 i 4 istog člana Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, Odbor direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, na 10. redovnoj sjednici održanoj 11. decembra 2007. godine, donio je

 Crnogorski Telekom A.D.	
Broj/	02-29086
Podgorica/	18.12.2007

Odluku (175/2007)

imenovanju Direktora za ljudske resurse
Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica


Član 1

Ovom Odlukom Beata Prisztacs imenovana je za Direktora za ljudske resurse Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica.

Član 2

Odluka stupa na snagu danom donošenja, ali će se primjenjivati od 1. januara 2008. godina.

Predsjednik Odbora direktora
Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica,



Daniel Szasz

Na osnovu člana 36 stav 2 tačka 6 i stava 3 i 4 istog člana Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, Odbor direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, na 10. redovnoj sjednici održanoj 11. decembra 2007. godine, donio je

 Crnogorski
Telekom A.D.

Broj/ 02-29084

Odluku (167/2007)

Podgorica/ 18.12.2007

o
produženju ugovora o radu Finansijskom Direktor u do kraja februara 2009. godine

Član 1

Ovom Odlukom, Odbor direktora Crnogorskog Telekom a.d. produžio je ugovor o radu Finansijskom direktoru Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, Ferencu Vaczlaviku do kraja februara 2009. godine.

Član 2

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Odbora direktora

Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica,



Daniel Szasz

Na osnovu člana 36 stav 2 tačka 6, stava 3 i 4 istog člana Statuta Crnogorskog Telekom a.d. kao i Odluke Skupštine akcionara o izmjenama Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica br. 01-16584, od 31. jula 2007. godine, a u skladu sa Odlukama Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica o razrešenju Direktora za ljudske resurse i pravna pitanja, o imenovanju Direktora za ljudske resurse, o imenovanju Direktora za regulativu, odnose sa Vladom i pravna pitanja i o imenovanju Direktora za strategiju i poslovni razvoj kao i Odlukama Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d., u funkciji Skupštine T-Mobile Crna Gora d.o.o., o imenovanju Izvršnog direktora T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica, br. 09-15151, od 17. septembra 2007. godine, i o produženju mandata vršiocu dužnosti Izvršnog direktora T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica, br. 09-17484, od 1. novembra 2007. godine, Odbor direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, na 10. redovnoj sjednici održanoj 11. decembra 2007. godine, donio je

Odluku (171/2007)

o izmjenama i dopunama Odluke o formiranju Menadžment komiteta,
usvajanju njegovog Pravilnika o radu i izboru njegovih članova
broj 02-20047/1 od 17. septembra 2007. godine

Član 1

U Odluci o formiranju Menadžment komiteta, usvajanju njegovog Pravilnika o radu i izboru njegovih članova, broj 02-20047/1 od 17. septembra 2007. godine, vrše se sljedeće izmjene i dopune:

- Član 4 se mijenja i glasi:

" Odbor direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica ovim usvaja izmjene i dopune Pravilnika o radu Menadžment Komiteta, u formi pri oženoj uz odluku kao aneks 1. "

- U članu 5 alineje 3, 4, 8 i 9 se mijenjaju i glase:

Alineja 3. " - Direktor marketinga, Georg Muedl/ Izvršni direktor mobilne telefonije od januara 2008. godine "

Alineja 4: " - Direktor za ljudske resurse, Beata Prisztacs"


Alineja 8 " - Direktor za strategiju i poslovni razvoj, Zoltan Pinkola /vrši.ac dužnosti Izvršnog direktora mobilne telefonije do konačnog imenovanju na tu poziciju"

Alineja 9: " - Direktor za regulativu, odnose sa Vladom i pravna pitanja, Tibor Vidos"

Član 2

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, ali će se primjenjivati od 1. januara 2008. godine.

Predsjednik Odbora direktora
Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica,



Daniel Szasz

Obrazloženje

U skladu sa odlukama Odlukama Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica o razrešenju Direktora za ljudske resurse i pravna pitanja, o imenovanju Direktora za ljudske resurse, o imenovanju Direktora za regulativu, odnose sa Vladom i pravna pitanja i o imenovanju Direktora za strategiju i poslovni razvoj, neophodno je izvršiti gore navedene izmjene i dopune odluke o formiranju Menadžment komiteta, usvajanju njegovog Pravilnika o radu i izboru njegovih članova, broj 02-20047/1, koju je Odbor direktora donio putem faks izjašnjavaanja u periodu 10 - 14. septembar 2007. godine.

Takođe, Odbor direktora Crnogorskog Telekom a.d., u funkciji Skupštine T-Mobile Crna Gora d.o.o. odlukom br. 09-15151 od 17. septembra 2007. godine imenovao je Georga Muencla za Izvršnog direktora T-Mobile Crna Gora d.o.o. sa odredbom da će se ta odluka primjenjivati od datuma kada budu obezbijedjene sve neophodne dozvole potrebne za rad stranih državljana u Crnoj Gori.

Odbor direktora Crnogorskog Telekom a.d., u funkciji Skupštine T-Mobile Crna Gora d.o.o. odlukom br. 09 -17484 od 1. novembra 2007. godine putem faks izjašnjavaanja produžio je mandat vršiocu dužnosti izvršnog direktora, Zoltanu Pinkoli sve do konačnog imenovanja na tu poziciju.

Pravilnik o radu Menadžment Komiteta koji se usvaja ovom Odlukom sadrži sve gore navedene izmjene i dopune.

Imajući u vidu gore navedene razloge, Odbor direktora Crnogorskog Telekom a.d. donio je predmetnu odluku.



Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI
PROMJENE PODATAKA**

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj **4 - 0000618 / 024**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA

registrovalo promjenu podataka dana 03.07.2008 u 10:00 sati, u skladu sa odredbama
Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao

AKCIONARSKO DRUŠTVO

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 07.07.2008

Olivera Pažević

07.07.2008.

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **4 - 0000618 / 024**

Datum registracije promjene: 03.07.2008 Matični broj: 02289377
Stari registarski broj: 1-17542-00
Sjedište uprave društva: MOSKOVSKA 29 PODGORICA
Adresa za prijem službene pošte: MOSKOVSKA 29 PODGORICA
Šifra djelatnosti: 64200 Telekomunikacije
Datum donošenja osn. vačkog akta: 28.10.1998
Datum donošenja Statuta: 19.07.2002 Datum promjena Statuta 27.06.2008

Lica u društvu:

Svojstvo: **Predsjednik odbora direktora**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Ime i prezime: **DANIEL SZASZ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Ime i prezime: **DANIEL SZASZ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Svojstvo: **Član Menadžment Komiteta**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Ime i prezime: **DANIEL SZASZ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:


Svojstvo: **Predsjedavajući menadžment komiteta**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Ime i prezime: **DANIEL SZASZ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:



4 0000618 / 024

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Ime i prezime: **DENES SZLUHA**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Ime i prezime: **JANOS SZABO**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Ime i prezime: **GABOR PAL**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Ime i prezime: **TRIPKO KRGOVIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Ime i prezime: **HANS - PETER SCHULTZ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:



4 0000618 / 024

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **GEREON HAMMEL**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Svojstvo: **Izvršni direktor**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **SLAVOLJUB POPADIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Sekretar**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **RATKA STRUGAR**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Revizor**

Naziv: **PREDUZEĆE ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I
KONSALTING USLUGE "PRICEWATERHOUSECOOPERS" D.O.O. -
PODGORICA**

Adresa: **POSLOVNI CENTAR "KRUŠEVAC", RIMSKE TRG 50 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša: **02656337**

Svojstvo: **Član Menadžment Komiteta**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **SLAVOLJUB POPADIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Član Menadžment Komiteta**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **GEORG MUNDL**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

4 0000618 / 024

Svojstvo: **Član Menadžment Komiteta**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **FERENC VACZLAVIK**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Član Menadžment Komiteta**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **EVA ULIČEVIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Član Menadžment Komiteta**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **GERGELY BUJDOSO**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Član Menadžment Komiteta**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **BEATA PRISZTACS**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Član Menadžment Komiteta**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **TIBOR VIDOS**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Član Menadžment Komiteta**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **ZOLTAN PINKOLA**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

4 - 0000618 / 024

Finansijski izvještaj za godinu 2002

Finansijski izvještaj za godinu 2003

Finansijski izvještaj za godinu 2004

M.P.

REGISTRATOR

Dejan Terzić
DEJAN TERZIC

PRAVNA POUKA: Ovaj akt je konačan. Protiv istog može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom RCG, u roku od 30 dana od dana prijeme potvrde.

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Прихваћено из описи: _____
Дана: 27.06.2008 Прегледано наконсту дана: _____
Предложено дана: _____
Свој: _____

10/11/08


**FORMULAR ZA REGISTRACIJU
AKCIONARSKO DRUSTVO**

Form 4 AD CRPS

POCETNA REGISTRACIJA []
PROMJENA PODATAKA [x]

1. Naziv akcionarskog društva	CRNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA	
2. Podaci o Ugovoru o osnivanju sa eventualnim dopunama	Datum kada je zaključen ugovor o osnivanju: Datum dopuna ugovora:	
3. Podaci o Statutu i eventualnim dopunama	Datum donošenja Statuta:	Datum unosenja promjena u Statut: 27.06.2008.


CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>4. Podaci o članovima odbora direktora:</p> <p>1) lično ime 2) adresa 3) prethodno ime (ako je promijenjeno) 4) datum i mjesto rođenja 5) matični broj 6) državljanstvo 7) zanimanje 8) članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima 9) mjesto registracije tih društava 10) pristanak na imenovanje</p>	<p>1. Ime Daniel Szasz</p> <p>2. Adresa H-1147 KERÉKGYARTO UTCA 44 BUDAPEST</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) /</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja </p> <p>6. Državljanstvo: Mađarsko</p> <p>7. Zanimanje: Ekonomista</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: /</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) /</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis) </p>	<p>1. Ime</p> <p>2. Adresa</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>Datum i mjesto rođenja</p> <p>Matični broj:</p> <p>Državljanstvo:</p> <p>7. Zanimanje:</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>	<p>1. Ime</p> <p>2. Adresa</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p> <p>5. Matični broj:</p> <p>6. Državljanstvo:</p> <p>7. Zanimanje:</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>
---	--	--	---

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>4. Podaci o članovima odbora direktora:</p> <p>1) lično ime 2) adresa 3) prethodno ime (ako je promijenjeno) 4) datum i mjesto rođenja 5) matični broj 6) državljanstvo 7) zanimanje 8) članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima 9) mjesto registracije tih društava 10) pristanak na imenovanje</p>	<p>1. Ime Denes Szluha</p> <p>2. Adresa 1122 VAROSMAJOR U.90 BUDAPEST</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) /</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja 16.10.1968</p> <p>5. Matični broj: 7</p> <p>6. Državljanstvo: N</p> <p>7. Zanimanje: Ekonomista</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: 1. MakTel 2. T-Mobile Macedonia 3. Orbitel</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 1. Makedonija 2. Makedonija 3. Bugarska</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis) </p>	<p>1. Ime</p> <p>2. Adresa</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p> <p>5. Matični broj:</p> <p>6. Državljanstvo:</p> <p>7. Zanimanje:</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>	<p>1. Ime</p> <p>2. Adresa</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p> <p>5. Matični broj:</p> <p>6. Državljanstvo:</p> <p>7. Zanimanje:</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>
---	---	---	---

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>4. Podaci o članovima odbora direktora:</p> <p>1) lično ime 2) adresa 3) prethodno ime (ako je promijenjeno) 4) datum i mjesto rođenja 5) matični broj 6) državljanstvo 7) zanimanje 8) članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima 9) mjesto registracije tih društava 10) pristanak na imenovanje</p>	<p>1. Ime Janos Szabo</p> <p>2. Adresa 1015 SZABO ILONKA UTCA 39.MF.3. BUDAPEST</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) /</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja </p> <p>6. Državljanstvo: MADJARSKO</p> <p>7. Zanimanje: Ekonomista</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: 1. MakTel</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 1. Makedonija</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis) </p>	<p>1. Ime</p> <p>2. Adresa</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>Datum i mjesto rođenja</p> <p>Matični broj:</p> <p>Državljanstvo:</p> <p>7. Zanimanje:</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>	<p>1. Ime</p> <p>2. Adresa</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p> <p>5. Matični broj:</p> <p>6. Državljanstvo:</p> <p>7. Zanimanje:</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>
---	--	--	---


CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

4. Podaci o članovima odbora direktora:	1. Ime Gahor Pal	1. Ime	1. Ime
1) lično ime 2) adresa 3) prethodno ime (ako je promijenjeno) 4) datum i mjesto rođenja 5) matični broj 6) državljanstvo 7) zanimanje 8) članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima 9) mjesto registracije tih društava 10) pristanak na imenovanje	2. Adresa	2. Adresa	2. Adresa
	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)
	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja
	5. Matični broj:	5. Matični broj:	5. Matični broj:
	6. Državljanstvo: MADJARSKO	6. Državljanstvo:	6. Državljanstvo:
	7. Zanimanje: Ekonomista	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:
	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:
	1. Makedonski Telekom 2. MFactory Zrt		
	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)
	1. Makedonija 2. Mađarska		
	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)
	<i>Pal Gahor</i>		


CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>4. Podaci o članovima odbora direktora:</p> <p>1) lično ime 2) adresa 3) prethodno ime (ako je promijenjeno) 4) datum i mjesto rođenja 5) matični broj 6) državljanstvo 7) zanimanje 8) članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima 9) mjesto registracije tih društava 10) pristanak na imenovanje</p>	<p>1. Ime Tripko Krgović</p> <p>2. Adresa: Beogradska bb, Podgorica</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) /</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja [redacted]</p> <p>5. Matični broj: [redacted]</p> <p>6. Državljanstvo: Crnogorsko</p> <p>7. Zanimanje: Ekonomista</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: Otrantkomerc AD Ulcinj Moneta Broker Diler AD Podgorica</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis) <i>Tripko Krgović</i></p>	<p>1. Ime</p> <p>2. Adresa</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p> <p>5. Matični broj:</p> <p>6. Državljanstvo:</p> <p>7. Zanimanje:</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>	<p>1. Ime</p> <p>2. Adresa</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p> <p>5. Matični broj:</p> <p>6. Državljanstvo:</p> <p>7. Zanimanje:</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>
---	--	---	---

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>4. Podaci o članovima odbora direktora:</p> <p>1) lično ime 2) adresa 3) prethodno ime (ako je promijenjeno) 4) datum i mjesto rođenja 5) matični broj 6) državljanstvo 7) zanimanje 8) članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima 9) mjesto registracije tih društava 10) pristanak na imenovanje</p>	<p>1. Ime Hans-Peter Schultz</p> <p>2. Adresa Haendelstrasse 9, D- </p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) /</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja </p> <p>Njemačko</p> <p>7. Zanimanje: Elektroinženjer</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: /</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) /</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis) </p>	<p>1. Ime</p> <p>2. Adresa</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p> <p>5. Matični broj:</p> <p>6. Državljanstvo:</p> <p>7. Zanimanje:</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>	<p>1. Ime</p> <p>2. Adresa</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p> <p>5. Matični broj:</p> <p>6. Državljanstvo:</p> <p>7. Zanimanje:</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>
---	---	---	---


CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>4 Podaci o članovima odbora direktora:</p> <p>1) lično ime 2) adresa 3) prethodno ime (ako je promijenjeno) 4) datum i mjesto rođenja 5) maticni broj 6) državljanstvo 7) zanimanje 8) članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima 9) mjesto registracije tih društava 10) pristanak na imenovanje</p>	<p>1. Ime Gereon Hamnel</p> <p>2. Adresa</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p> <p>5. Maticni broj:</p> <p>6. Državljanstvo: Njemačko</p> <p>7. Zanimanje: Fakultet za menadžment</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p> 	<p>1. Ime</p> <p>2. Adresa</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p> <p>5. Maticni broj:</p> <p>6. Državljanstvo:</p> <p>7. Zanimanje:</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>	<p>1. Ime</p> <p>2. Adresa</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p> <p>5. Maticni broj:</p> <p>6. Državljanstvo:</p> <p>7. Zanimanje:</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>
---	---	---	---

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

6. Adresa za prijem službene poste ili nova adresa ako je doslo do promjene adrese	Adresa:		
7. Rok na koji je društvo osnovano			
8. Sifra djelatnosti			
9. Licno ime i adresa sekretara društva, izvršnog direktora i revizora sa njihovom saglasnošću za imenovanje.	<p>Ime sekretara društva</p> <p>Adresa i MB</p> <p>Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>	<p>Ime izvršnog direktora</p> <p>Adresa i MB</p> <p>Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>	<p>Ime revizora društva</p> <p>PricewaterhouseCoopers d.o.o. Podgorica MB: 02656337 Poslovni centar Kruševac Rimski Trg 50 81000 Podgorica Crna Gora</p> <p>Saglasnost imenovanjem (potpis)</p> 

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>10. Izjava o ovlastenju lica da zastupaju društvo u odnosima sa trećim licima (označiti da li je ovlastenje kolektivno ili pojedinačno)</p>	<p>Sekretar društva je ovlasten da djeluje POJEDINACNO [] ili KOLEKTIVNO [] SA (naznačiti jedan)</p> <hr/> <p>Izvršni direktor je ovlasten da djeluje POJEDINACNO [] ili KOLEKTIVNO [] SA (naznačiti jedan)</p> <hr/> <p>Članovi Odbora su ovlasteni da djeluju POJEDINACNO [] ili KOLEKTIVNO [] SA (naznačiti jedan)</p> <hr/>
<p>11. Rjesenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija</p>	<p>Navesti broj i datum rjesenja i kopiju priložiti uz ovaj formular.</p> <p>Rjesenje priloženo: DA [] NE []</p>
<p>12. Rjesenje kojim se utvrđuje uspjesnost emisije</p>	<p>Navesti broj i datum rjesenja i kopiju priložiti uz ovaj formular.</p> <p>Rjesenje priloženo: DA [] NE []</p>
<p>13. Ime, potpis i MB ovlasćenog lica</p>	<p>Izvršni direktor Slavoljub Popadić</p> <div style="border: 1px solid red; width: 100px; height: 20px; margin-top: 5px;"></div> 
<p>Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici</p>	<p>Registarski broj:</p> <p>Datum registracije:</p> <p>Broj i datum objavljivanja Službenog lista RCG</p>

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 114599
Datum: 03.07.2008

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 03.07.2008. pod registarskim brojem 4-0000618/024 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA. Odlukom Skupštine akcionara od 27.06.2008. godine razrešavaju se članovi odbora direktora i to: Fridbert Gerlach, Wolfgang Hauptmann i Uglješa Vučinić, a imenuju za članove odbora direktora i to: Daniel Szasz, Denes Szluha, Janos Szabo, Pal Gabor, Gereon Hammel, Hans-Peter Schultz i Tripko Krgović, a za revizora se upisuje isti PricewaterhouseCoopers iz Podgorice i vrši se promjena Statuta od 27.06.2008. godine. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

37
07-07/08
W

Registrator

Dejan Terzić
TERZIĆ DEJAN

117

Crnogorski Telekom a.d. Podgorica
- Skupština akcionara -

Broj / 01-13005
Podgorica / 02 07 2008

Odluka
o izboru članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

Podgorica, jun 2008. godine

178

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 2 i člana 42 stav 5 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list RCG", br. 06/02 i 17/07) kao i člana 16 tačka 5 i člana 36 stav 2 tačka 1 Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, Redovna Skupština akcionara na sjednici od 27. juna 2008. godine, donijela je

**Odluku
o izboru članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica**

Član 1

Redovna Skupština akcionara ovom odlukom izabrala je članove Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. i to:

1. Danie! Szasz
2. Denes Szluha
3. Janos Szabo
4. Gabor Pal
5. Gereon Hammel
6. Hans-Peter Schultz
7. Tripko Krgović

Član 2


Mandat izabranih članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica ističe na sljedećoj redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara

Član 3

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine akcionara,

Slavko Popadić



OBRAZLOŽENJE

U skladu sa izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima koje se odnose na izbor i mandat članova Odbora direktora, odlučeno je u skladu sa predlozom.

CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA


Podgorica, 03.07.2008. godine

• • **T** Crnogorski Telekom A.D.
Broj / 02-13107/2
Podgorica / 03.07.2008

PUNOMOĆJE

Ovim ovlašćujem RADOVIĆ DUŠKU, registarski broj lične kart [redacted] JMB [redacted] ata od CB Podgorica 27.06.2000. godine, da kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici preuzme potvrdu o registraciji kojom je registrovana promjena podataka za Crnogorski Telekom a.d. koje se odnose na

- izmjene i dopune Statuta Crnogorskog Telekom a.d.
- imenovanje revizora Crnogorskog Telekom a.d. za 2008. godinu
- razrješenje i imenovanje članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d.



IZVRŠNI DIREKTOR
CRNOGORSKOG TELEKOMA AD
Slavoljub Popadić



Crnogorski Telekom a.d. Podgorica /

01-13004

- Skupština akcionara -

Podgorica /

02. 07. 2008

Odluka
o razrješenju članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

Podgorica, jun 2008. godine

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 3 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list RCG", br. 06/02 i 17/07) kao i člana 16 tačka 5 i člana 36 stav 2 tačka 1 Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, Redovna Skupština akcionara na sjednici od 27. juna 2008. godine, donijela je

**Odluku
o razrješenju članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica**


Član 1

Redovna Skupština akcionara ovom odlukom razrješava članove Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica i to:

1. Daniel Szasz
2. Denes Szluha
3. Janos Szabo
4. Gabor Pal
5. Fridbert Gerlach
6. Wolfgang Hauptmann
7. Uglješa Vučinić

Član 2

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja



OBRAZLOŽENJE

U skladu sa izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima koje se odnose na istek mandata članovima Odbora direktora na prvoj redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara od učerо je u skladu sa predlogom.

Broj / 01-13003

Podgorica / 02-07-2008

Odluka
o imenovanju revizora Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica za 2008. godinu

Podgorica, jun 2008. godine

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 2 i člana 47 stav 1 Zakona o privrednim društvima Republike Crne Gore i člana 16 tačka 6 i člana 36 stav 2 tačka 1 Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, Redovna Skupština akcionara na sjednici od 27. juna 2008. godine, donijela je

Odluku
o imenovanju revizora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2008. godinu

Član 1

Revizorsko preduzeće «Pricewaterhousecoopers» d.o.o. Podgorica imenuje se za revizora finansijskih izvještaja Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2008. godinu.

Član 2


Revizor iz člana 1 ove Odluke dužan je izvršiti reviziju godišnjih finansijskih izvještaja Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2008. godinu, u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima.

Član 3

Troškovi revizije, saglasno ovoj Odluci, utvrđiće se posebnim ugovorom.

Član 4

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


Crnogorski Telekom
Predsjedavajući Skupštine akcionara,
Crnogorski Telekom Slavoljub Popadić
Podgorica

Crnogorski Telekom A.D.
Moskovska 29, 81000 Podgorica

Crnogorski Telekom	A.D.
Broj /	02-13104
Podgorica /	03.07.2008

PRIVREDNI SUD
Centralni registar
n/r Registratoru

PODGORICA

Datum: 03.07.2008.
Vas broj:
Predmet:

**ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР**

Примљено из руке _____ преко поште _____

дана _____, Пријато на основу _____

препоручено _____

Број _____ Број поступка _____ Регистрац. број _____

Zahtjev za registraciju promjene podataka za Crnogorski Telekom a.d. Podgorica

Poštovani,

U skladu sa odgovarajućim odredbama Zakona o privrednim društvima, dostavljamo Vam uredno popunjeni obrazac promjene podataka za Crnogorski Telekom a.d. Podgorica, kao i:

- Odluku Skupštine akcionara o izmjenama i dopunama Statuta Crnogorskog Telekom a.d
- Statut Crnogorskog Telekom a.d. - prečišćen tekst.
- Odluku Skupštine akcionara o imenovanju revizora Crnogorskog Telekom a.d. za 2008. godinu
- Odluku Skupštine akcionara o razrješenju članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d.
- Odluku Skupštine akcionara o izboru članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d.
- Zapisnik sa VII vanredne Skupštine akcionara Crnogorskog Telekom a.d. održane 31. jula 2007.

radi upisa promjene neophodnih podataka.

S poštovanjem,
Sekretar

Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

R. Strugar
Ratka Strugar



Crnogorski Telekom A.D.
Adresa: Moskovska 29, 81000 Podgorica, Crna Gora
Telefon: +382 81 433 704
Fax: +382 81 432 400
E-mail: office@telekom-cg.com
Web site: www.telekom-cg.com
PIB: 02289377
PDV reg. broj: 20/31-00049-4
Euro račun: CKB 510-103-22, Atlasmont banka 505-100-62, Mon:cnegro banka 530-1258-22

CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA

Podgorica, 03.07.2008. godine

	A.D.
Broj /	02 - 13/07/2
Podgorica /	03. 07. 2008

PUNOMOĆJE

Ovim ovlašćujem RADOVIĆ DUŠKU, registarski broj lične karte data od CB Podgorica 27.06.2000. godine, da kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici preuzme potvrdu o registraciji kojom je registrovana promjena podataka za Crnogorski Telekom a.d. koje se odnose na

- izmjene i dopune Statuta Crnogorskog Telekom a.d.
- imenovanje revizora Crnogorskog Telekom a.d. za 2008. godinu
- razrješenje i imenovanje članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d.



Broj/

01-10017

Podgorica/

27. 05. 2008

Crnogorski Telekom a.d. Podgorica
- VII VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA -

ZAPISNIK

SA VII VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA
CRNOGORSKOG TELEKOMA A.D. PODGORICA
ODRŽANE DANA 31. JULA 2007. GODINE

Podgorica, 31. jul 2007. godine

ZAPISNIK
SA VII VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA
CRNOGORSKOG TELEKOMA A.D. PODGORICA
ODRŽANE DANA 31. 07. 2007. GODINE
SA POČETKOM RADA U 11, 00 ČASOVA

MJESTO ODRŽAVANJA: KIC „Budo Tomović“ Podgorica, ulica Vaka Djurovića br 12,
multimedijalna sala

PRISUTNI ČLANOVI SKUPŠTINE:

1. Magyar Telekom	36.177.950 akcija	ili 76,53 %
2. Privatizacioni fondovi MIG, Trend i Moneta	213.565 akcija	ili 0,45 %
3. Aktiva integra	9.900 akcija	ili 0,02 %
4. Aktiva Max	5.000 akcija	ili 0,01 %
5. Ostali akcionari.....	39.991 akcija	ili 0,08 %

OSTALI UČESNICI U RADU:

- Slavoljub Popadić, Izvršni direktor Društva
- Ratka Strugar, Sekretar Društva

Sjednici su prisustvovali i predstavnici javnih glasila.

Za sjednicu Skupštine predložen je sljedeći

D N E V N I R E D

- 1/ Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:
 - predsjedavajućeg Skupštine,
 - verifikacione komisije,
 - zapisničara i
 - ovjerivača zapisnika.
- 2/ Usvajanje Zapisnika sa VI Vanredne Skupštine akcionara Crnogorskog Telekom a d. Podgorica, od 08. marta 2007. godine;
- 3/ Razmatranje Finansijskih izvještaja za 2006. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora;
- 4/ Donošenje Odluke o raspodjeli neto profita Crnogorskog Telekom a d. za 2006. godinu;
- 5/ Donošenje Odluke o izboru revizora za 2007. godinu;
- 6/ Donošenje Odluke o izmjenama Statuta Crnogorskog Telekom a d.;
- 7/ Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a d.

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:
 - predsjedavajućeg Skupštine,
 - verifikacione komisije,
 - zapisničara i
 - ovjerivača zapisnika.

Sedmu vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Crnogorskog Telekom a d. Podgorica otvorio je Izvršni direktor Društva, gospodin Slavoljub Popadić. Gospodin Popadić je na početku sjednice predstavio članove menadžmenta kompanije koji su prisustvovali sjednici – predsjednik Odbora direktora, gospodin Bence Maka, članovi Odbora direktora, Zoltan Pinkola, Zoltan Kovacs i Uglješa Vučinić, finansijski direktor, gospodin Ferenc Vaczlavik, kao i predstavnik Magyar Telekom a, gospodjica Judit Andras; i predstavnik revizorske kuće, PriceWaterhouseCoopers-a, gospodin Mark Bramley.

Gospodin Popadić je podsjetio da su materijali po navedenim tačkama dnevnog reda stavljeni na uvid svim akcionarima u poslovnoj zgradi Crnogorskog Telekom a, ul. Moskovska br. 29, počev od 23. jula 2007. godine, svakog radnog dana od 8,00 do 16,00 časova, kao i na sam dan održavanja Skupštine, počev od 8,00 časova, ispred multimedijalne sale KIC-a „Budo Tomović“.

U okviru prve tačke Dnevnog reda, g-din Popadić je predložio da se prvo izabere Verifikaciona komisija koja će utvrditi da li postoji kvorum za punovažno odlučivanje i rad Skupštine akcionara.

Za članove verifikacione komisije predloženi su zaposleni u Crnogorskom Telekomu i to:

1. Milačić Goran
2. Vujošević Srdjan
3. Knežević Vanja

4. Djurović Ana
5. Raspopović Irena.

Nakon toga pristupilo se glasanju za izbor Verifikacione komisije pa je Skupština akcionara donijela

ODLUKU
o
FORMIRANJU VERIFIKACIONE KOMISIJE

Ovom Odlukom formira se verifikaciona komisija VII vanredne Skupštine akcionara Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, u sljedećem sastavu:

1. Milačić Goran
2. Vujošević Srdjan
3. Knežević Vanja
4. Djurović Ana
5. Raspopović Irena.

Komisija ima zadatak da izvrši verifikaciju prisutnih akcionara i podnese izvještaj Skupštini o rezultatima verifikacije tj. postojanja kvoruma za dalji rad, punovažno odlučivanje na Skupštini.

Odluka je donijeta sa svih 36.431.408 glasova ZA.

Nakon izvršene verifikacije, Komisija je podnijela izvještaj o prisustvu akcionara odnosno zastupljenosti akcionara preko njihovih ovlaštenih predstavnika na VII vanrednoj Skupštini Crnogorskog Telekom a i konstatovala da Skupštini prisustvuju akcionari sa 36.446.406 akcija, od čega:

1. Magyar Telekom	36.177.950 akcija	ili 76,53 %
2. Privatizacioni fondovi MIG, Trend i Moneta.....	213.585 akcija	ili 0,45 %
3. Aktiva Integra.....	9.900 akcija	ili 0,02 %
4. Aktiva Max	5.000 akcija	ili 0,01 %
5. Ostali akcionari.....	39.991 akcija	ili 0,08 %

što čini 77,10% od ukupnog broja akcija Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, što znači da postoji kvorum za punopravan rad Skupštine i donošenje odluka po utvrđenom dnevnom redu.

G-din Popadić je podsjetio da, u skladu sa članom 38 stav 2 Zakona o privrednim društvima i članom 23 stav 1 Statuta Crnogorskog Telekom, Skupštinom akcionara predsjedava Izvršni direktor ukoliko Skupština ne izabere drugo lice za predsjedavajućeg.

S obzirom na to da nije bilo drugih predloga za predsjedavajućeg, konstatovano je da će Izvršni direktor Društva predsjedavati sjednicom, a zatim se prešlo se na izbor zapisničara i ovjerivača zapisnika.

Za zapisničara je predložena gospođica Duška Radović, a za ovjerivača zapisnika gospođica Judit Andraši.

Nakon toga pristupilo se glasanju za izbor zapisničara i ovjerivača zapisnika koji su izabrani sa 36.427 019 glasova ZA i 150 glasova PROTIV dok nevažećih glasova nije bilo.

2. Usvajanje Zapisnika sa VI vanredne Skupštine akcionara Crnogorskog Telekom a.d., održane 08.03.2007. godine

Za riječ se javio gospodin Tripko Krgović koji je imao primjedbu tehničke prirode da u Zapisniku, na strani 6. dvije rečenice u predzadnjem redu treba spojiti u jednu, inače se gubi smisao, tako da tekst treba da glasi: "G-din Krgović je pitao zašto je, ako se izuzme fer vrednovanje CKB-a, za koje revizor kaže da nije po zakonu, u matičnom bilansu izgubljeno 2 miliona eura."

Za riječ se javila i gospođja Nevenka Komnenić, manjinski akcionar koja je imala primjedbu na Zapisnik u dijelu gdje se kaže da je ona „primijetila“, a treba da stoji da je "postavila pitanje" menadžmentu oko neto dobiti i sazivanja vanrednih skupština, te da je predložila da se ne saziva više vanredna skupština. Takođe, gospođja Komnenić je opet pitala zašto se konstantno saziva vanredna skupština i zašto se uporno ne održava redovna skupština. Sekretar Društva, gospođja Ratka Strugar je pojasnila da je svaka Skupština koja se ne sazove u zakonom predviđenom roku vanredna skupština, što je stav i Privrednog suda. Gospođja Strugar je pojasnila da se redovna skupština nije mogla organizovati zato što nijesu bili gotovi finansijski izvještaji i dodala da se zato ova Skupština zove vanrednom iako su na njenom dnevnom redu sva pitanja koja bi bila na dnevnom redu redovne skupštine. Gospođja Komnenić je opet pitala menadžment zašto se ne može organizovati redovna skupština i zašto se ne može ispoštovati zakonom predviđen rok. Gospodin Popadić je ponovo pojasnio zašto se nije mogla sazvati redovna skupština i primijetio da je u zapisniku sa prošle Skupštine akcionara korektno prenijeto izlaganje gospođe Komnenić.

Za riječ se javio manjinski akcionar, gospodin Slobodan Radunović koji je imao primjedbu na izbor ovjerivača zapisnika iz reda većinskog akcionara jer bi kako je rekao, bilo u duhu korporativne kulture da ovjerivač zapisnika bude iz reda manjinskih akcionara i samim tim bi bilo manje problema. On je također podsjetio da i većinski i manjinski akcionari zajedno, a naročito većinski vlasnik moraju da se brinu o zakonitosti rada kompanije i da se moraju poštovati zakoni države Crne Gore. On je dodao da je očekivao da će novi vlasnik i jedan renomirani svjetski brend donijeti nove, evropske standarde u Crnogorski Telekom i istakao da je paradoksalno da se ne mogu ispoštovati rokovi propisani zakonom.

Sekretar Društva, gospođja Strugar je rekla da će se o primjedbi gospodina Radunovića koja se odnosi na ovjerivača zapisnika voditi računa na narednoj Skupštini akcionara.

Zatim se pristupilo glasanju za zapisnik sa prethodne Skupštine akcionara od 08. marta 2007. godine koji je usvojen je sa 36. 431.419 glasova ZA, 1.250 glasova PROTIV dok nevažećih glasova nije bilo.

U toku glasanja za zapisnik, riječ je zatražio gospodin Uglješa Vučinić, predstavnik manjinskih akcionara u Odboru direktora Crnogorskog Telekomu koji se obratio akcionarima u svojstvu izvjestioca manjinskih akcionara, u duhu etičkih standarda i u cilju povećanja kulture korporativnog upravljanja. On je naglasio da je u redovnom kontaktu sa Asocijacijom manjinskih akcionara i da je održan i prvi sastanak sa predsjednikom Odbora direktora, gospodinom Makaijem na kojem je imao inicijativu i predlog da se oformi neka vrsta infodeska ili Odjeljenje za odnose sa investitorima, koje inače postoji u DT i MT. Takođe je dodao da je pripremio uporednu analizu svih Telekom kompanija u regionu, da bi se utvrdila prava vrijednost Crnogorskog Telekomu, vidjelo kolika je kapitalizacija i vrijednost na berzi. Gospodin Vučinić je naglasio da nije prisustvovao poslednjoj sjednici Odbora direktora i samim tim nije ni glasao za finansijske izvještaje za 2006. godinu, ali se obratio službi za odnose sa javnošću kao i gospodinu Makaiju i finansijskom direktoru, gospodinu Vacz'aviku pitanjima vezanim za pomenute finansijske izvještaje. Takođe je napomenuo da je više puta kontaktirao manjinske akcionare i da je dan prije objavljivanja finansijskih izvještaja preko medija pozvao manjinske akcionare da mu postave pitanja, u okviru njegovih zakonskih i statutarrih ovlašćenja kao člana Odbora direktora. Gospodin Vučinić je ocijenio pozitivnim najavljeno formiranje dijela web sajta na kojem će manjinskim akcionarima biti dostupni kvartalni izvještaji Crnogorskog Telekomu, kao što je praksa u DT i MT.

3. Razmatranje Finansijskih izvještaja za 2006. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora

Prije razmatranja finansijskih izvještaja za 2006. godinu sa izvještajem nezavisnog revizora, predsjedavajući je riječ dao predsjedniku Odbora direktora, gospodinu Makaiju koji je pojasnio da se sa usvajanjem finansijskih izvještaja za 2006. godinu kasnilo zbog istrage koju je pokrenuo Revizorski Komitet Madjar Telekomu. Zbog toga su finansijski izvještaj za 2005. godinu odobreni tek u prvom kvartalu 2006. godine nakon čega se moglo krenuti sa pripremom finansijskih izvještaja za 2006. godinu. Gospodin Makai je naglasio da je uprkos ovim činjenicama 2006. bila veoma uspješna godina Crnogorskog Telekomu u kojoj je Crnogorski Telekom prihvatio standarde DT grupe i pridružio se T - svijetu sa svojim novim brendom. Takođe, u 2006. godini formirana je nova mreža T-centara na nivou grupe, T-Com i T-Mobile. Gospodin Makai je naveo da je T-Com nastavio sa agresivnim planom razvoja širokopojasnog interneta (ADSL) u cilju pripreme tržišta za uvođenje IP televizije dok se T-Mobile pripremao za uvođenje nove generacije mobilne telefonije. Gospodin Makai je naglasio da je i da je uspješno obavljena SoX revizija. Kao vidljive rezultate ovih aktivnosti, gospodin Makai je naveo visoku stopu rasta ADSL-a u 2006. godini koja je dovela do 10.000-ite ADSL instalac je u 2007. godini, zatim stabilni udio na tržištu mobilne telefonije i lidersku poziciju u postpaid segmentu; T-Mobile je prvi pokrenuo 3G servis, prihod u 2006. godini porastao je i u segmentu fiksne i u segmentu mobilne telefonije. Dobit se značajno povećala u 2006. godini kako na nivou grupe tako i na pojedinačnom nivou.

Predsjedavajući je zatim riječ dao finansijskom direktoru, gospodinu Ferencu Vacz'aviku koji je govorio o finansijskim izvještajima za 2005. godinu.

U međuvremenu se javio manjinski akcionar, gospodin Radunović koji je pitao gospodina Makaija da li je odluku o prodaji imovine višemilionske vrijednosti donijela Skupština i da li on smatra da Skupština jopšte treba da raspravlja o tako važnim pitanjima, kao što je prodaja imovine tako velike važnosti. Gospodin Makai

je pojasnio da je odlučivanje jasno definisano Statutom i Pravilnikom o radu i organizaciji kompanije i da je menadžment ispoštovao tu proceduru i da će sve što je u nadležnosti Skupštine biti podnijeto Skupštini na odlučivanje, a o pitanjima koja su u nadležnosti Odbora direktora, odlučuje Odbor direktora. Takođe je rekao da se mogu prodiskutovati pojedinačne transakcije i naglasio da je ova prodaja imovine odobrena na odgovarajući način i da je time ostvarena dobit, što je potvrdio i finansijski direktor, gospodin Vaczlavik.

Gospodin Radunović nije bio zadovoljan odgovorom jer po njegovom shvatanju, Skupština predstavlja najveće tijelo kompanije koje treba da donosi odluke, a ne Odbor direktora.

Gospodin Popadić je potvrdio da je Skupština najviše tijelo, ali da su navedene transakcije uradjene u skladu sa zakonom, Statutom i internim pravilima.

Gospodin Vaczlavik je nastavio sa izlaganjem o Izvještaju o poslovanju za 2006. godinu napominjući da je za akcionare pripremljena i kratka, sumarna prezentacija o učincima kompanije. Nadovezujući se na izlaganje gospodina Makaija, gospodin Vaczlavik istakao je da je u fiksnom segmentu zadržana korisnička baza i povećanje usluga prenosa podataka dok je u mobilnom segmentu došlo do značajnog rasta korisničke baze i u pripejd i u postpejd segmentu kako u 2006. tako i u 2007. godini u kojoj je T-Mobile postao lider u postpejd segmentu. On je dodao da su realizovane značajne investicije u tehničku infrastrukturu u cilju zadovoljenja potreba korisnika ali i stvaranja preduslova za uvođenje novih usluga. Ove aktivnosti su rezultirale značajnim rastom prihoda koji se ne može porediti sa rezultatima ostvarenim u 2005. godini – na nivou Grupe ostvaren je prirast prihoda iz godine u godinu na nivou od 10,7 %, a i ukupni operativni troškovi na nivou Grupe su držani pod kontrolom i njihov prirast je iznosio svega 0,9 %. To je omogućilo i predlog za podjelu dividende. Takođe, gospodin Vaczlavik je govorio o regulatornom okruženju u kojem je Crnogorski Telekom poslovao u 2006. godini i relevantnim zakonima – Zakonu o telekomunikacijama iz 2000. godine koji predviđa da za pružanje usluga iz oblasti telekomunikacija svi moraju da imaju licencu, a čije se izmjene i dopune očekuju u 2007. i 2008. godini; Zakonu o konkurenciji koji je stupio na snagu 1. januara 2006. godine, a podsjetio je i da je Zakon o zaštiti potrošača u pripremi.

Gospodin Vaczlavik se osvrnuo i na pitanje konkurencije ističući da smo se već u 2006. godini suočili sa rastom konkurencije i u fiksnom i u mobilnom segmentu. U fiksnom segmentu primijećeno je da su mnogi korisnici prešli u mobilni segment odnosno da dolazi do supstitucije fiksnih za mobilne usluge. On je podsjetio da je u 2006. godini Vlada objavila tendere za licence za kablovsku televiziju, za fiksni bežični pristup i za trećeg mobilnog operatera i da su sve ove licence dodijeljene u 2007. godini.

Gospodin Vaczlavik je govorio i o marketinškim aktivnostima i aktivnostima prodaje istakao da je glavni fokus bio na povećanju zadovoljstva korisnika našim uslugama, ali i stimulanju rasta i u mobilnom i u fiksnom segmentu. Takođe je govorio i o promjeni imena Telekoma Crne Gore u Crnogorski Telekom i uvođenju brendova T-Com i T-Mobile. Korisnicima su ponudjene brojne novine, uglavnom za ADSL i mobilne usluge, sprovedene su brojne uspješne kampanje, modernizovan je korisnički centar, otvoren novi T-centar u Crnoj Gori itd. Gospodin Vaczlavik je akcionarima prezentovao i konkretne rezultate ovih marketinških aktivnosti u pogledu broja korisnika – u fiksnom dijelu je došlo do smanjenja korisničke baze za 1 % što je prihvatljivo u poredjenju sa međunarodnom praksom i do njega je došlo zbog smanjenja broja korisnika - fizičkih lica i to za 2%, uglavnom jer su isključeni zbog neplaćanja dok je broj korisnika - pravnih lica porastao i to preko 7%. U mobilnom dijelu ostvaren je značajan rast i u pripejd i u postpejd segmentu i naš udio na tržištu na kraju 2006. godine iznosio je 41,2 %. Gospodin Vaczlavik je istakao da je tokom 2006. godine jedan od glavnih fokusa bilo i povećanje prodaje ADSL-a i da je baza korisnika porasla više od 6 puta, odnosno da je rast bio više od 500% i naglasio da time nismo izgubili ni dial-up korisnike čija je baza takođe stabilna.

Gospodin Vaczlavik je u nastavku upoznao akcionare sa glavnim investicijama u tehnologiju i razvoj – fokus je bio na proširivanju širokopojasne pokrivenosti i pripremi mrežne okosnice i pristupne mreže za nove zanjeve koje postavlja pružanje IPTV usluga. U mobilnom segmentu investirano je u cilju daljeg povećanja pokrivenosti i poboljšanja kvaliteta mreže. Takođe, dosta je uloženo i u IT tehnologiju koja omogućava bolju operativnost kompanije. Kao izuzetno važne projekte u 2006. godini, gospodin Vaczlavik je naveo poboljšanje pristupne mreže u Herceg Novom, Bečićima i Podgorici, modernizovanje billing sistema, izgradnju 18 baznih stanica itd.

U dijelu ljudskih resursa i pravnih pitanja, gospodin Vaczlavik je naglasio da je došlo do blagog porasta broja zaposlenih na nivou CT i na nivou Grupe i to je objasnio uvodjenjem novih tehnologija, novih usluga i proizvoda i potrebom da se zaposli novi, visoko obrazovani kadar. Takođe, napomenuo je da je došlo i do zastoja u realizaciji programa tehnoloških viškova koji je planiran za 2006. godinu, ali je dogovor sa Sindikatom postignut tek u decemoru 2006. godine tako da on još nije realizovan. Troškovi vezani za zaposlene su takođe značajno porasli i to uglavnom zbog otpremnina koje su planirane za one koji odlaze iz kompanije i čije je rezervisanje knjiženo u 2006. godini. Takođe, gospodin Vaczlavik je naveo da su u finansijskim izvještajima prikazana rezervisanja povodom tužbi koje su podnijeli radnici koji su napustili kompaniju 2005. godine i dodao da do danas nije održano niti jedno ročište.

Na kraju, gospodin Vaczlavik je naveo da su na nivou Crnogorskog Telekom samostalno, odnosno u fiksnom dijelu prihodi povećani za više od 25% u poredjenju sa 2005. godinom, od čega je 8,5 % povećanja od redovnih poslovnih aktivnosti fiksne telefonije, a ostalo se odnosi na dobit ostvarenu prodajom CKB akcija. Troškovi poslovanja su se povećali za 2,7 % i to zbog troškova zaposlenih, prije svega zbog otpremnina koje su značajno veće nego u 2005. godini i zbog amortizacije i obezvrjeđivanja (deprecijacije) koje su se uvećale zbog novih investicija u fiksnoj telefoniji. Tako je ostvareno više od 12 miliona neto profita što je veliki uspjeh u poredjenju sa 2005. godinom u kojoj Telekom nije poslovao sa profitom i zato je na dnevnom redu i predlog za isplatu dividendi.

Na nivou Grupe, prihodi se povećao za 23% od čega 10,7 % zbog povećanja prihoda u oba segmenta - fiksnoj i mobilnoj telefoniji, a ostalo od prodaje akcija CKB-a. Na nivou Grupe, troškovi su držani pod kontrolom i stoga je neto profit u 2006. godini veći u odnosu na 2005. godinu za više od 22 miliona eura.

Nakon prezentacije gospodina Vaczlavika, predstavnik revizorsko kuće PricewaterhouseCoopers, gospodin Mark Bramley upoznao je akcionare sa Izvještajem nezavisnog revizora.

Za riječ se javio gospodin Tripko Krgović koji se zahvalio gospodi Makalju i Vaczlaviku na izvještaju o poslovanju koji je obezbijedjen akcionarima, a u skladu sa zahtjevom koji je on inicirao na prošloj sjednici Skupštine akcionara. Gospodin Krgović je iznio zahtjev da izvještaj ubuduće bude proširen sa odredjenim komentarima i podignut na veći nivo. On je podsjetio da se Madjar Telekom kotira na njujorškoj berzi što povlači poštovanje brojnih standarda te je u susret tome i Madjar Telekom od januara promijenio formu izvještavanja u vidu kvartalnih izvještaja, a posebno su obradjeni segmenti u Makedoniji i Crnoj Gori. Njegova sugestija je bila da se taj isti standard primijeni i u Crnoj Gori i tako olakša akcionarima i unaprijedi imidž kompanije. Što se tiče Izvještaja o poslovanju, gospodin Krgović je ocijenio da je rast prihoda zadovoljavajući i primijetio da je prihod od prodaje CKB akcija vanredni prihod, ostvaren samo u 2006. godini ali je istakao da je više pažnje trebalo posvetiti troškovima jer je na otpremnine i ostale troškove otišlo oko 10 miliona EUR. Prokomentarisao je da se broj zaposlenih povećao za 12 na nivou Grupe, a da su na sajtu MT najavljeni dodatni izdaci za otpremnine pa je pitao kakvi će biti efekti u budućnosti i koje će se uštede time ostvariti.

Gospodin Makai je odgovorio da kad su izvještaji u pitanju ne vidi pravni problem da se akcionarima obezbijede isti podaci i da se to radi u isto vrijeme kada izvještaje objavi Madjar Telekom, u Budimpešti i Njujorku, ali može predstavljati problem u dijelu ljudskih resursa s obzirom na veličinu kompanije u poredjerju sa MT i DT iako se ta mogućnost istražuje.

Kad su otpremnine u pitanju, gospodin Makai je rekao da je to one-time cost u 2006. godini koji treba posmatrati kao investiciju u budućnost. Istakao je da još uvijek imamo jedinstvenu situaciju rasta tržišta fiksne telefonije, ali ako se uzmu u obzir konkurencija i intezitet rasta, to će se brzo promijeniti i zato je pripremljen program otpuštanja. Istakao je da je za isplatu otpremnina izvršeno rezervisanje u 2006. godini iako će one biti isplaćene u 2007. godini i da se ovi troškovi neće ponovo računati kao troškovi u 2007. godini. Dodao je da je to jedan bolan proces i za upravu i za zaposlene i da se vode prilično dugi pregovori sa sindikatom pa je stoga program otpuštanja realizovan tek u 2007. godini što je razlog za povećan broj zaposlenih.

Takodje je naveo da kompaniji zbog novih usluga i tehnologija trebaju novi visokoobrazovani ljudi koji su u međuvremenu angažovani i da se mora ulagati u ljudske resurse, ali se broj zaposlenih mora smanjiti i tako doći do odgovarajuće strukture koja trenutno i nije najbolja.

Gospodin Vaczlavik je sa zadovoljstvom dodao da je dio sajta kompanije posvećen odnosima sa investitorima od jutros funkcionalan i da se u dijelu sadržaja i zahtjeva akcionara to već sprovodi u praksi.

Za riječ se javio gospodin Radunović, manjinski akcionar koji je rekao da je proglašen tehnološkim viškom, ali je istakao da on dalje vjeruje u kompaniju i da će je pratiti u svojstvu akcionara i raditi za njenu dobrobit mada nije siguran da kompanija radi u interesu njegovom i drugih zaposlenih u kompaniji. Istakao je da se sredstva na ime otpremnina sa kojima radnici treba da započnu novi posao i riješe egzistencijalno pitanje još uvijek nalaze na računu kompanije i da nijesu isplaćena radnicima, a u međuvremenu cijene nekretnina konstantno rastu i vrijednost otpremnina devalvirana je za najmanje 40%. Takodje imao je primjedbu da nije data šansa zaposlenima da se preorjentišu i ostanu u kompaniji umjesto da se koriste spoljni resursi. Izrazio je uvjerenje da će se vremenom dostići standardi koji važe u Hrvatskoj i Makedoniji što bi bilo od obostrane koristi, i za vlasnika i za manjinske akcionare.

Predsjednik Odbora direktora, gospodin Makai je ponovio da su otpuštanja težak i bolan proces, veliki izazov za menadžment jer se mora naći balans između interesa zaposlenih i akcionara. Dodao je da je donošenjem Socijalnog programa situacija mnogo jasnija i da on nudi najbolja moguća rješenja koja su dogovorena sa Sindikatom.

Gospodin Vaczlavik je pojasnio da još uvijek nije obezbijedjen konačni spisak se imenima radnika koji odlaze iz kompanije i zato sredstva izdvojena na ime otpremnina nijesu mogla biti isplaćena. Dodao je da se taj novac investira u posao, što je dobro i za akcionare dok se konačno ne riješi pitanje kome će se novac isplatiti. U diskusiju se uključio izvršni direktor, gospodin Popadić koji je podsjetio da je uključen u proces pregovaranja sa Sindikatom i potvrdio da je to težak i dug proces kako za zaposlene tako i za menadžment, ali da je to praksa u svijetu gdje se tehnološki višak javlja uglavnom u fiksnoj telefoniji. Kad je u pitanju angažovanje spoljnih resursa, gospodin Popadić je precizirao da još uvijek nije uoplićeno izdvajanje pojedinih poslovnih procesa u druge kompanije, ali da se o tome razmišlja i da će tada bivši radnici kompanije moći da se prijave i da će zasigurno imati prednost. On je istakao da je kroz novu sistematizaciju učinjeno sve da se svi radnici koji su mogli da se uklupe u novi organizacioni model preorjentišu i zadrže u kompaniji, ali je jedan broj ipak prepoznat kao tehnološki višak i da su im ponudjene dobre otpremnine. Dodao je da na gubitku

nijesu samo zaposleni već i kompanija jer su zaposleni koji treba da napuste kompaniju i dalje tu sve dok im se ne isplate otpremnine.

Za riječ se javila gospođa Komnenić koja je naglasila da je i ona proglašena tehnološkim viškom, poslije 20 godina radnog staža, a da prethodno nije bila upozorena niti je primila rješenje. Kritikovala je i način na koji je njoj kao radniku-akcionaru-osnivaču Telekoma, putem oglasne table, rečeno da je tehnološki višak. Takodje ju je interesovalo ko je utvrđivao tehnološki višak i navela svoj slučaj po kome je, kako je navela, još prije dvije godine identifikovana kao tehnološki višak, a da ona to nije ni znala niti je bila obaviještena. Gospođa Komnenić je detaljno navela detalje svog slučaja i rekla da ima svu potrebnu dokumentaciju koja to potvrđuje i koju ona čuva za sud. Pitala je : kako može bit tehnološkog viška u kompaniji koja posluje sa dobitkom. Gospodin Popadić je pojasnio da se ta pitanja mogu diskutovati sa službom za ljudske resurse i da Skupština nije mjesto da se raspravlja o tim pitanjima.

Gospodin Makai je podsjetio gospođu Komnenić da prisustvuje Skupštini u svojstvu akcionara, a ne kao zaposleni i da sva pitanja može postaviti službi za kadrovske resurse i Sindikatu. Takodje, dodao je da je svrha kompanije pružanje telekomunikacionih usluga pa iako je ostvaren profit on se ne može trošiti na ono što nije neophodno već da ima dosta prostora da se poboljša poslovanje kompanije i time poveća vrijednost akcija za akcionare. Naglasio je da će se to odvijati u skladu sa interesima i pravima zaposlenih i zato su nastavljeni pregovori sa sindikatima.

Gospođa Komnenić je primijetila da gospodin Makai govori o "sindikovima", ali da su pregovori vodjeni samo sa jednim sindikatom, ne i sa sindikatom čiji je ona član od osnivanja iako je prema zakonu to obavezno. Gospodin Makai je pojasnio da je mislio na sindikate Telekoma, T-Mobile i Interneta.

Gospodin Radunović je pitao gospodina Makaija da li je istraga povodom spornih ugovora završena i koliko je ona koštala kompaniju i akcionare kao i da li su odgovorni ljudi identifikovani. Takodje, naglasio je da kompanija mora da poštuje zakone zemlje u kojoj posluje i kada je odnos sa sindikatima u pitanju jer je prema Zakonu o radu kontakt sa sindikatima obavezan, menadžment ih mora informisati, saradivati sa njima, čuti njihovo mišljenje, a da je drugi sindikat ignorisan što predstavlja kršenje pozitivnih pravnih normi.

Gospodin Makai je precizirao da je istraga u toku i da je vodi Revizorski Komitet MT i dodao da će sve informacije biti objavljene kad in kompanija bude imala. Takodje, izrazio je svoje uvjerenje da to neće uticati na buduću rad kompanije i da će finansijski izvještaji za 2007. godinu biti spremni u roku i da će čim istraga bude završena i kompanija o tome bude obaviještena, biti preduzeti određeni koraci u cilju zaštite interesa kompanije i akcionara.

Gospodin Popadić je zamolio akcionare da se vrate dnevnom redu Skupštine i finansijskim izvještajima.

Pitanja povodom finansijskih izvještaja postavio je gospodin Krgović. Vezano za prodaju akcija CKB, gospodin Krgović je naveo da je na ime honorara plaćeno 469.840 eura i zatražio pojašnjenje pošto je u pitanju veliki iznos. Vezano za događaje nakon završetka bilansa, naveo je da je prethodnim ugovorima bila predviđena najveća otpremnina u iznosu nešto manje od 500.000 eura, ali je aneksom ugovora sa generalnim direktorom taj iznos povećan na 935.999 eura i zatražio je pojašnjenje za tu razliku. Gospodin Krgović je pitao i za prodaju stare poslovne zgrade preduzeću Montenova za koju je saznao iz štampe. Dodao je da je tim povodom kontaktirao i gospodina Vučinića, ali da on u tom periodu (februar 2007. godine) nije bio član Odbora

direktora. Naveo je i da se spekuliše da će ova zgrada biti sjedište trećeg operatera mobilne telefonije, Mtel-a i zatražio je pojašnjenje od menadžmenta vezano za ovu transakciju.

Predsjednik Odbora direktora, gospodin Makai je pojasnio da je tokom prošle godine okončan veliki broj ugovora sa top menadžmentom kako zbog programa otpuštanja tako i zbog drugih stvari, u skladu sa ugovorima o radu i Zakonom o radu. Dodao je da se imena i iznosi otpremnina ne mogu prezentovati akcionarima bez saglasnosti tih lica, ali je naglasio da je sve uradjeno u skladu sa Zakonom o radu i ugovorima o radu.

Na pitanje vezano za prodaju akcija CKB-a, odgovor je dao finansijski direktor, gospodin Vaczlavik koji je pojasnio da je iznos koji je naveo gospodin Krgović ono što je Crnogorski Telekom platio za svoj dio troškova ove transakcije (taksa za konsultanta transakcije, berzanske takse, naknade za brokere i dr.) i naglasio da je to ugovorom o prodaji definisano kao obaveza akcionara CKB-a, medju kojima je bio i Crnogorski Telekom.

Za prodaju bivše poslovne zgrade gospodin Vaczlavik je naglasio da je procjenu izvršila nezavisna kompanija, Amercal Appraisal da bi se utvrdila i knjižila prava vrijednost zgrade koja se nije koristila već duže vrijeme. Takodje, naglasio je da je raspisan javni tender i da je prihvaćena ponuda najboljeg ponudjača. Prodaju je odobrio Odbor direktora tako da je transakcija čista i tender je bio otvoren za sve zainteresovane. Iznos po kojem je zgrada prodana je znatno veća od procijenjene vrijednosti i skoro 35% dobiti je ostvareno ovom prodajom. Gospodin Makai je dodao da je zgrada bila stara, nije bila korišćena i da je za nju vezana i tužba, a tender je bio javni i najbolja ponuda je prihvaćena. Pojasnio je da je nova poslovna zgrada vlasništvo kompanije.

Na kraju, predsjedavajući je precizirao da se za finansijske izvještaje ne glasa i prešlo se na sljedeću tačku dnevnog reda.

4. Donošenje Odluke o raspodjeli neto profita Crnogorskog Telekoma a.d. za 2006. godinu

Predsjedavajući je podsjetio da su akcionari predlog odluke o raspodjeli neto profita Crnogorskog Telekoma a.d. za 2006. godinu dobili u materijalima za Skupštinu i pozvao akcionare da se izjasne o predlogu.

Nakon završenog glasanja, konstatovano je da Skupština akcionara donijela Odluku o raspodjeli neto profita Crnogorskog Telekoma a.d. za 2006. godinu i to sa 36.421.155 glasova ZA i 6.750 glasova PROTIV dok nevažećih listića nije bilo.

ODLUKA O RASPODJELI NETO PROFITA CRNOGORSKOG TELEKOMA A.D. PODGORICA ZA 2006. GODINU

Član 1

Crnogorski Telekom a.d. Podgorica ostvario je neto profit za finansijsku 2006. godinu u iznosu od 12.803.725 EUR

Član 2

Iz neto profita Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica ostvarenog u 2006. godini, u iznosu od 12.803.725 EUR, iznos od 3.724.569 EUR će se izdvojiti za pokriće akumuliranog gubitka iz prethodnih godina, a iznos od 684.255

EUR, koji predstavlja 5% od iznosa neto profita, će se izdvojiti u obavezni rezervni fond, u skladu sa članom 57 Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica.

Član 3

Preostali dio profita u iznosu od 8.300.000 EUR koji preostaje nakon pokrića akumuliranog gubitka iz prethodnih godina i izdvajanja u rezervni fond, u skladu sa prethodnim članom Odluke, isplatiće se akcionarima Crnogorskog Telekom a.d. na ime dividende na obične akcije.

Preostali iznos od 94.901 EUR biće knjižen kao neraspoređena dobit.

Član 4

Isplata dividende izvršiće se svim akcionarima Crnogorskog Telekom a.d. koji na dan donošenja Odluke o raspodjeli neto profita imaju pravo vlasništva nad akcijama.

Član 5

Pravo vlasništva nad akcijama utvrđuje se na osnovu zvaničnog spiska Centralne depozitarne agencije dostavljenog na dan donošenja Odluke o raspodjeli neto profita.

Član 6

Za realizaciju ove Odluke zadužen je izvršni direktor Društva.

Član 7

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja od strane Skupštine akcionara Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica.

5. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2007. godinu

Za riječ se javio gospodin Mladen Bojanić, predstavnik fonda AktivaMax koji je pitao zašto se predlaže izbor istog revizora - PriceWatershouseCoopers kada je do kašnjenja sa finansijskim izvještajima za 2006. godinu došlo upravo zato što je taj isti revizor kasnio sa izvještajem.

Gospodin Makai je pojasnio da se to nije desilo zbog revizora i podsjetio ga je istragu započeo Revizorski Komitet MT i da revizor nije znao koliko će to uticati na njegov rad i poslovanje i integritet kompanije i da je kašnjenje izazvano vanrednom situacijom jer je zbog istrage revizor imao više posla nego što je to uobičajeno.

Gospodin Bojanić je dodao da istraga traje već dvije godine i da će se možda i iduće godine ponoviti ista situacija sa finansijskim izvještajima i da će iz principijelnih razloga glasati protiv jer kako je naveo, uprava ne treba da brani nezavisnog revizora.

Gospodin Popadić je naglasio da su iznijete samo činjenice, da je proces morao da traje da bi se ispoštovali svi standardi, a da se ne radi o odbrani revizora.

Pristupilo se glasanju i odluka je donijeta sa 36.421.655 glasova ZA i 6.250 glasova PROTIV dok nevažećih listića nije bilo.

ODLUKA
O
IZBORU REVIZORA GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
CRNOGORSKOG TELEKOMA A.D. PODGORICA ZA 2007. GODINU

Član 1

Za revizora godišnjih finansijskih izvještaja Crnogorskog Telekomu a.d. Podgorica, bira se revizorsko preduzeće «Pricewaterhousecoopers» d.o.o. Podgorica.

Član 2

Revizor iz tačke 1 ove Odluke dužan je izvršiti reviziju godišnjih finansijskih izvještaja Crnogorskog Telekomu a.d. Podgorica za 2007. godinu, u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima.

Član 3

Troškovi revizije, saglasno ovoj Odluci, utvrđiće se posebnim ugovorom.

Član 4

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

6. Donošenje Odluke o izmjenama Statuta Crnogorskog Telekomu a.d.

Predsjedavajući je pojasnio da se predložene izmjene Statuta onose na promjenu naziva Operativnog Komiteta u Menadžment Komitet i promjenu broja njegovih članova, u skladu sa preporukama MT.

Gospodin Radunović je dodao da je menadžment trebao da ima više stihova za preporuke i ideje manjinskih akcionara i podsjetio na predlog koji je grupa manjinskih akcionara, u skladu sa zakonom i Statutom, uputila Odboru direktora. Naime, on je naveo da je grupa zaposlenih koji su ujedno i akcionari-osnivači kompanije inicirala, dopisom br. 02-1998 od 12.06.2007. godine, predlog Odboru direktora da Statut kompanije uskladi sa Zakonom o privrednim društvima i to sa članom 19, stav 2 tačka 8 tako što će se u Statut unijeti član koji glasi:

„ Zaposleni akcionar sa statusom osnivača kompanije ne može biti jednostrano, od strane menadžmenta proglašen tehnološkim viškom u kompaniji”.

On je precizirao da Zakon o privrednim društvima predviđa privilegije osnivača i da se Statut u tom smislu mora prilagoditi navedom članu zakona. Tako bi manjinsko akcionarstvo dobio na kvalitetu i njegovao bi se poseban emocionalan odnos manjinskih akcionara osnivača prema kompaniji koji ne može da šteti, a poboljšala bi se kontrolna funkcija ovih manjinskih akcionara.

Takodje je naglasio da odgovor menadžmenta da podnosioci inicijative nijesu osnivači kompanije nije pravno utemeljen i podsjetio na osnivanje kompanije kada je država, kroz dodjelu besplatnih akcija, priznala rad zaposlenih uloženi u kompaniju i njihova osnivačka prava.

Gospodja Strugar je, sa pravnotehničkog aspekta, pojasnila da pomenuća odredba Zakona o privrednim društvima da se u statut ugradju, u privilegije osnivača samo mogućnost, a ne obavezan dio koji Statut mora obavezno da sadrži i koji su propisani u stavu 3 člana 19 Zakona.

Gospodin Radunović je pitao da li su akcionari-osnivači poželjni u kompaniji i kome bi oni mogli da smetaju. Podsjetio je da akcionari imaju tri vrste prava: pravo da upravljaju, pravo odlučivanja i pravo na informaciju i naglasio da ovo poslednje pravo nije dovoljno razvijeno i da se time ovi zaposleni žele istisnuti iz kompanije. Dodao je da je praksa u nekim zemljama da se zaposleni stimulišu da kupe akcije svoje kompanije jer je to u interesu same kompanije jer su ovi zaposleni višestruko vezani za kompaniju. Zaključio je da su zaposleni koji su istovremeno i akcionari korisni za kompaniju i da mogu da rade samo za njenu dobrobit i da nije bilo razloga da se odbije predlog manjinskih akcionara-osnivača.

Gospodin Makai je odgovorio da je sa profesionalne tačke gledišta uvijek dobro imati zaposlene koji su istovremeno i akcionari, ali da način privilegovanja zaposlenih -akcionara koji je predložen nije dobar jer dobre, kvalitetne radnike treba zadržati iako nijesu akcionari i obrnuto i da trošak koji stvaraju loši radnici predstavlja trošak i teret za druge akcionare i naglasio je da to nije pravi način i da bi štetio efikasnosti kompanije.

Gospodin Radunović je naglasio da ovaj predlog manjinskih akcionara ne isključuje odgovornost radnika-akcionara po bilo kom osnovu osim kod tehnološkog viška i istakao da radnici - akcionari u kompaniji rade na svojim sredstvima i rade na povećanju svog kapitala tako da u slučajevima utvrđivanja tehnološkog viška treba imati više sluha za zaposlene - akcionare u odnosu na druge zaposlene jer su oni više posvećeni interesima i dobrobiti kompanije.

Gospodja Komnenić je pitala čime se menadžment rukovodio kod utvrđivanja tehnološkog viška. Predsjedavajući ju je podsjetio da to nije predmet dnevnog reda Skupštine i dodao da je proces utvrđivanja tehnološkog viška dugo trajao i da su kriterijumi jasno definisani, u skladu sa zakonom i da će njen konkretni slučaj biti provjeren sa službom sa ljudske resurse.

Gospodja Komnenić je konstatovala da joj na jedno njeno pitanje nije dat odgovor.

Zatim se prešlo na glasanje i odluka o izmjenama Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica donijeta je sa 36.421.155 glasova ZA i 6.750 glasova PROTIV dok nevažećih listića nije bilo.

ODLUKA O IZMJENAMA STATUTA CRNOGORSKOG TELEKOMA A.D. PODGORICA

Član 1

U Statutu Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, u članu 40 st. 2, 3 i 4 mijenjaju se i glase:

„Menadžment komitet ima najmanje 5 (pet), a najviše 9 (devet) članova.

Članove i predsjednika Menadžment komiteta bira Odbor direktora, iz reda članova Odbora direktora Društva, kao i članova Odbora direktora Društva u funkciji Skupštine T-Mobile Crna Gora d.o.o. i Internet Crna Gora d.o.o., članova menadžmenta Društva, kao i članova menadžmenta T-Mobile Crna Gora d.o.o. i Internet Crna Gora d.o.o.

Mandat članova Menadžment komiteta vezan je za funkciju koju obavljaju u Društvu.”

Član 2

U tekstu Statuta, na svim mjestima na kojima se pomiraju riječi »Operativni komitet«, treba zamijeniti riječima »Menadžment komitet«.

Član 3

U članu 67, prva rečenica stava 1 mijenja se i glasi:

»Ovaj Statut stupa na snagu 8-og dana od dana donošenja, odnosno objavljivanja na oglasnoj tabli Društva i registrovaće se kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici.«

Član 4

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

7. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d.

Na početku ove tačke, Sekretar Društva, gospodja Strugar pojasnila je proceduru glasanja o ovoj tački dnevnog reda. Ona je rekla da su tri člana Odbora direktora, gospoda Bence Makai, Zoltan Kovacs i Zoltan Pinkola ponudili ostavke, kao lični čin i da je MT predložio tri nova kandidata – gospođina Daniela Szasza, Janosa Szaba i Denesa Szluhu čije su biografije i izjave o prihvatanju kandidature date u materijalima. Ona je dodala da je, u skladu sa zakonom i Statutom, na prvoj sjednici Odbora direktora u januaru 2007. godine izvršeno žrijebanje prema pravilima o rotaciji po kojem su gospodin Fridbert Gerlach i Zoltan Pinkola dužni da ponude ostavke na Skupštini akcionara. Da bi se izbjeglo glasanje jednom o ostavkama po rotaciji, a jednom o ostavkama koje predstavljaju lični čin, na glasačkom listiću su imena tri nova kandidata – četiri preostala člana Odbora direktora. Samim tim što akcionari neće glasati za tri člana koja su ponudili ostavku kao lični čin, oni će biti razriješeni. Takođe, pojasnila je da se glasa po kumulativnom sistemu, odnosno da je broj akcija pomnožen sa brojem kandidata za koje se glasa, u ovom slučaju sa 7, što je u skladu sa zakonom i praksom kojom se štite manjinski akcionari, kao i izmjenama Zakona o privrednim društvima koje se očekuju na jesen. Sedam kandidata koji dobiju najveći broj glasova ulaze u sastav Odbora direktora.

Zatim se prešlo na glasanje čiji su rezultati bili sljedeći:

1. Daniel Szasz	41.002.150
2. Denes Szluha.....	41.002.150
3. Janos Szabo.....	41.002.150
4. Gabor Pal.....	41.001.150
5. Fridbert Gerlach.....	41.002.150
6. Wolfgang Hauptmann.....	41.002.150
7. Uglješa Vučinić	3.880.585
8. Bence Makai.....	150
9. Zoltan Pinkola.....	bez glasova
10. Zoltan Kovacs.....	bez glasova

Nevažećih listića nije bilo.

Konstatovano je da su dužnosti razriješeni Bence Makai, Zoltan Pinkola i Zoltan Kovacs, a da su prvih sedam kandidata članovi Odbora direktora Crnogorskog Telekomu koji nastavlja mandat prethodnog Odbora. Gospodin Popadić se na kraju zahvalio na dobroj saradnji i izuzetnim rezultatima ostvarenim u prošloj godini razriješenim članovima Odbora direktora dok je novoizabranim članovima čestitao na izboru i poželio uspješan rad.

**ODLUKA
O PRIHVATANJU OSTAVKI
I RAZRJEŠENJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA DRUŠTVA**

Član 1

Skupština akcionara Društva, na svojoj VII vanrednoj sjednici održanoj 31. Jula 2007. godine, donijela je Odluku o prihvatanju ostavki i razrješenju članova Odbora direktora Crnogorskog Telekomu a.d.:

1. Bence Makai
2. Zoltan Pinkola
3. Zoltan Kovacs

Član 2

Povodom ostavki članova Odbora direktora Odbor direktora je konstatovao da njihove ostavke predstavljaju njihovu ličnu odluku ili su zahtijevane od strane većinskog vlasnika, a u vezi sa uvođenjem nove menadžment strukture u kompaniji, te da se ne odnose na bilo šta što je u vezi sa istragom koja se vodi povodom pojedinih ugovora zaključenih u kompaniji.

Član 3

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**ODLUKA
O
IZBORU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA
CRNOGORSKOG TELEKOMA A.D.**

Član 1

Skupština akcionara Društva, na svojoj VII vanrednoj sjednici održanoj 31. Jula 2007. godine donijela je Odluku o imenovanju članova Odbora direktora Društva:

1. Daniel Szasz
2. Denes Szluha
3. Janos Szabo
4. Gabor Pal
5. Fridbert Gerlach
6. Wolfgang Hauptmann
7. Ugljesa Vucinic

Član 2

Mandat novoizabranih članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d vezan je za mandat Odbora direktora, kao kolektivnog organa, izabranog na IV vanrednoj Skupštini akcionara od 26.06.2006 godine, sa mogućnošću reizbora.


Član 3

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Time je završen rad VII vanredne Skupštine akcionara Crnogorskog Telekom a.


SEKRETAR DRUŠTVA

Ratka Strugar



ZAPISNIČAR

Duška Radović




PREDSEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA

CRNOGORSKOG TELEKOMA A.D.

Izvršni direktor

Slavko B. Popadić



OVJERIVAČ ZAPISNIKA

Judit Andraši

Broj/ 01-13002

Podgorica / 02.07.2008

Crnogorski Telekom a.d. Podgorica
- Skupština akcionara -

Odluka
o izmjenama i dopunama Statuta Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica

Podgorica, jun 2008. godine

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 1 Zakona o privrednim društvima («Služben. list RCG», br. 06/02 i 17/07); i člana 16 tačka 1 i člana 64 Statuta Crnogorskog Telekomu a.d. Podgorica, Skupština akcionara Crnogorskog Telekomu a.d. Podgorica na redovnoj sjednici održanoj 27. juna 2008. godine, donijela je

Odluka
o izmjenama i dopunama Statuta Crnogorskog Telekomu a.d. Podgorica

I.

U Statutu Crnogorskog Telekomu a.d. Podgorica, u poglavlju I OPŠTE ODREDBE, u članu 2 – **Odgovornost za obaveze** stav 2 se briše.

U skladu sa ovom izmjenom vrši se renumeracija sljedećih stavova.

II.

U poglavlju II NAZIV I OBILJEŽJA naziv člana 4 se mijenja i glasi: "Pečat, štampič, zaštitni znak i memorandum Društva«.

III.

U istom članu, u stavu 4 poslije riječi »sjedište« dodaje se riječ »Društva«

IV.

U istom članu briše se stav 7.

V.

U poglavlju III SJEDIŠTE, u članu 5 poslije riječi »Podgorica« dodaje se broj »81000«.

VI.

U poglavlju IV DJELATNOST u članu 6, u stavu 1 vrši se numeracija tačaka.

VII.

U članu 7 – Promjena djelatnosti na kraju stava 1 brišu se sljedeće riječi »odnosno predstavnika akcionara «

VIII.

U poglavlju VI OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE, u članu 10 – Vrsta i klasa akcija, u stavu 1 briše se riječ »registru«.

IX.

U istom članu u stavu 2 riječ »profit« zamjenjuje se riječju »dobit«.

Ova izmjena vrši se i u daljem tekstu Statuta.

X.

U istom članu briše se stav 3.

XI.

Član 11 - Povećanje osnovnog kapitala mijenja se i glasi:

"1) Društvo u skladu sa Zakonom može povećati osnovni kapital ulozima svojih akcionara ili drugih lica kojima izdaje nove akcije.

2) Odluku o povećanju osnovnog kapitala donosi Skupština akcionara većinom glasova, kojoj prisustvu u akcionari koji posjeduju najmanje 2/3 akcija; a koji su prisutni ili zastupani na Skupštini preko punomoćnika ili putem glasačkih listića.

3) Skupština može svojom odlukom, u skladu sa zakonom, ovlastiti Odbor direktora da u određenom roku, izdavanjem novih akcija poveća osnovni kapital do određenog iznosa."

XII.

Član 12 - Pravo preče kupovine novih akcija mijenja se i glasi:

"1) Kada se kapital Društva povećava novčanim ulozima, akcionari imaju pravo preče kupovine, srazmjerno broju akcija koje posjeduju na dan donošenja odluke o povećanju kapitala.

2) U svrhu ostvarivanja ovog prava, Odbor direktora je dužan osigurati da akcionari budu obaviješteni o uslovima ponude akcija na osnovu prava preče kupovine.

3) Skupština može ograničiti ili ukinuti akcionarima pravo preče kupovine novih akcija ako ima saglasnost 2/3 akcionara na koje se ta odluka odnosi.

XIII.

U članu 13 - Smanjenje osnovnog kapitala, na kraju stava 1 dodaju se riječ "a koji su prisutni ili zastupani na Skupštini preko punomoćnika".

XIV.

Član 14 - Sticanje sopstvenih akcija mijenja se i glasi:

"1) Društvo može sticati sopstvene akcije na osnovu odluke Skupštine akcionara, u skladu sa zakonom. Za sprovođenje ove odluke Skupština može ovlastiti Odbor direktora

2) Izuzetno od stava 1) ovog člana, Odbor direktora može donijeti odluku o sticanju sopstvenih akcija Društva ako je sticanje sopstvenih akcija neophodno radi zaštite od ozbiljne i neposredne štete po Društvo. Akcije koje se steknu na ovakav način ne mogu prelaziti 10% ukupnog osnovnog kapitala Društva. Odbor direktora je obavezan da, na prvoj narednoj sjednici od sticanja sopstvenih akcija, informiše Skupštinu akcionara o svim detaljima vezanim za sticanje sopstvenih akcija

3) Ako Društvo ne otudji akcije u roku od 12 mjeseci od njihovog sticanja dužno je da ih poništi u roku od 3 dana od dana isteka roka od 12 mjeseci i da o tome, u dodatnom roku od 3 dana, obavijesti Komisiju za hartije od vrijednosti i Centralnu depozitarnu agenciju."

XV.

Naziv poglavlja VII se mijenja i glasi: "VII ORGAN DRUŠTVA, ADMINISTRACIJA I REVIZOR".

XVI.

U članu 15, na kraju stava 2 dodaje se riječ »akcionara«.

XVII.

Član 16 - Djelokrug Skupštine mijenja se i glasi:

"1) Skupština akcionara ima isključivo pravo da:

1. Donosi Statut Društva i njegove izmjene i dopune;
2. Usvaja godišnje finansijske izvještaje i izvještaj o poslovanju Društva;
3. Donosi odluku o raspolaganju imovinom Društva (kupovini, prodaji, zakupu, sticanju ili raspolaganju na drugi način) čija je vrijednost veća od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva ("imovina velike vrijednosti");
4. Odlučuje o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka;
5. Odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala;
6. Bira i razrješava članove Odbora direktora i određuje im nadoknadu za rad;
7. Imenuje i razrješava Revizora i Likvidatora Društva;
8. Donosi odluku o izdavanju obveznica, odnosno zamjernih obveznica ili drugih hartija od vrijednosti;
9. Odobrava procjenu nenovčanih uloga;
10. Odobrava ugovore o kupovini imovine od većinskog akcionara društva ako isplata prelazi 1/10 kapitala Društva utvrđenog Statutom;
11. Odlučuje o promjeni prava vezanih za pojedine vrste i klase akcija i zamjeni akcija jedne klase za akcije druge klase;
12. Ograniči ili ukine prionitno pravo akcionara da upišu akcije ili steknu zamjerljive obveznice;
13. Odlučuje o pitanjima iz djelokruga Odbora direktora na zahtjev Odbora direktora;
14. Donosi Poslovnik o svom radu;
15. Odlučuje o promjeni oblika Društva i o prestanku Društva 2/3 većinom glasova svih akcionara;
16. Odlučuje o drugim pitanjima određenim zakonom i ovim Statutom."

XVIII.

Član 17 - Sastav Skupštine se briše.

U skladu sa ovom izmjenom vrši se renumeracija sljedećih članova.

XIX.

U prethodnom članu 18 - Zastupanje akcionara na Skupštini, u stavu 1 poslije riječi "njegov" dodaje se riječ "njen", poslije riječi "ovjeren" dodaju se riječi "u skladu sa zakonom", a poslije riječi "revizor" dodaje se riječ "Društva"

XX.

U istom članu brišu se stavovi 2, 3 i 4.

XXI.

U prethodnom članu 19 - Redovna Skupština, u stavu 2, prije riječi "Skupština akcionara" dodaje se riječ "redovna" u odgovarajućem padežu.

XXII.

U istom članu stav 3 se mijenja i glasi:

"3) Pravo sazivanja Skupštine, pored Odbora direktora imaju i akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5% akcionarskog kapitala."

XXIII.

U prethodnom članu 20 - Vanredna Skupština, u stavu 2 riječi "više od 1/10" zamjenjuju se riječima najmanje 5%.

XXIV.

U istom članu u stavu 2 dodaje se tačka 8 glasi:

"8) kada to zahtijeva revizor koji je podnio ostavku"

U skladu sa ovom izmjenom vrši se renumeracija sljedećih tačaka.

XXV.

U istom članu u stavu 2 na kraju nove tačke 9 dodaju se riječi „ili na parni broj članova“.

XXVI.

U prethodnom članu 21 - Postupak sazivanja Skupštine, u stavu 1 poslije riječi "najmanje jednou" dodaje se riječ "štampani" u odgovarajućem padežu.

XXVII.

U prethodnom članu 22 - Dnevni red Skupštine stav 2 se mijenja i glasi:

"2) Akcionari koji posjeduju najmanje 5% kapitala Društva, imaju pravo da zahtijevaju od Odbora direktora (u pisanoj formi sa navodjenjem razloga i predloga odluka uz tačke dnevnog reda koje predlažu) proširenje dnevnog reda Skupštine. Odbor direktora ne može odbiti zahtjev za proširenje dnevnog reda, ako je dostavljen u pisanoj formi, u sjedištu uprave Društva najkasnije 15 dana prije održavanja Skupštine."

XXVIII.

U prethodnom članu 23 - Organizovanje - vođenje Skupštine, stav 2 i 3 se brišu.

XXIX.

Stavovi prethodnog člana 24 dodaju se kao stav 2 i 3 prethodnog člana 23.

XXX.

Prethodni član 25 se briše.

XXXI.

U prethodnom članu 26 – Kvorum, u stavu 1 poslije riječi "zastupljeni akcionar." dodaju se riječi "li su glasali unaprijed putem glasačkih listića."

XXXII.

Prethodni član 27 – Glasanje na Skupštini mijenja se i glasi:

"1) Glasanje na Skupštini akcionara je javno i može se obaviti putem glasačkih listića .

2) Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova zastupljenih akcija, osim u slučajevima kada se za donošenje odluke zahtijeva druga većina."

XXXIII.

U prethodnom članu 28, u stavu 2, riječi na kraju stava »se bira« zamjenjuju se riječima »je utvrdon ovim Statutom«.

XXXIV.

Druga i treća rečenica stava 2 prethodnog člana 28 se spajaju u novi stav 3 koji glasi:

"3) Akcionar ima pravo da sve svoje glasove da jednom kandidatu ili da ih raspoređi na kandidate po svom izboru. Bez pravnog dejstva su glasovi "protiv" i "uzdržan."

XXXV.

U istom članu prethodni stav 3 postaje stav 4.

XXXVI.

Prethodni član 29 se briše.

XXXVII.

U prethodnom članu 31 – Izbor članova Odbora direktora, u stavu 1 broj "28" se zamjenjuje brojem "25". U istom stavu riječ "jedna desetina" zamjenjuje se riječju "5%".

XXXVIII.

Prethodni član 32 - Uslovi za izbor članova Odbora direktora se mijenja i glasi:

"Član Odbora direktora mora biti renomirani stručnjak u oblasti telekomunikacija, ekonomije ili poslovnog menadžmenta, sa zavidnim iskustvom poslovnim rasuđivanjem i visokim etičkim standardima i integritetom, koji zadovoljava uslove predviđene zakonom"

XXXIX.

U prethodnom članu 33 stav 1, 2 i 3 se brišu i dodaju se tri nova stava koja glase:

"*) Mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara. Lice koje je bilo član Odbora direktora može biti ponovo birano. Broj mandata za člana Odbora direktora nije ograničen.

2) U slučaju podnošenja ostavke člana Odbora direktora ili prestanka vršenja njegove funkcije na drugi način, bira se novi Odbor direktora.

3) U slučaju iz stava 2) ovog člana, Odbor direktora je dužan da bez odlaganja sazove Skupštinu akcionara na kojoj će se izabrati potreban broj članova za period do isteka mandata prvobitnim članovima Odbora direktora. Do izbora novih članova Odbora direktora, preostali članovi obavljaju one poslove Odbora direktora koji ne trpe odlaganje."

XL.

Prethodni član 34 – Pravila o rotaciji se briše.

XLI.

Prethodni član 35 - Prestanak članstva u Odboru direktora se mijenja i glasi:

"1) Članstvo u Odboru direktora prestaje:

- ostavkom,
- istekom mandata, ukoliko nije došlo do ponovnog izbora,
- razrješenjem prije isteka mandata,
- u bilo kojim drugim drugim okolnostima, predviđenim zakonom."

XLII.

Prethodni član 36 - Djelokrug Odbora direktora se mijenja i glasi:

"1) Odbor direktora upravlja i vodi poslove Društva i vrši nadzor nad tekućim poslovanjem, koje se povjerava izvršnom direktoru i drugim licima odgovornim za posloводство (članovi Menadžmenta).

2) Odbor direktora je posebno ovlašten i odgovoran da:

1. Predlaže odluke za Skupštinu i izvršava njene odluke;
2. Donosi opšte akte koje ne donosi skupština.
3. Predlaže Skupštini akcionara finansijske izvještaje i izvještaj o poslovanju Društva;
4. Predlaže Skupštini akcionara raspodjelu dobiti;
5. Imenuje i razrješava Izvršnog direktora, direktore, Sekretara Društva i utvrđuje im nadoknadu za rad;
6. Utvrđuje strukturu i sastav menadžmenta i administracije Društva;
7. Usvaja Biznis plan i daje smjernice Izvršnom direktoru za ostvarivanje Biznis plana;
8. Donosi investicione odluke;
9. Predlaže promjenu oblika Društva i prestanak Društva;
10. Odobrava smjernice za vođenje poslova i upravlja poslovanjem Društva;
11. Odlučuje o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim pravnim licima.
12. Utvrđuje tarife za javne telekomunikacione usluge;
13. Odlučuje o otvaranju računa Društva u bankama o davanju i uzimanju kredita; utvrđuje politiku davanja i uzimanja kredita, zaključuje kreditne transakcije i obezbjeđenja za zajmove i kreditne transakcije;
14. Odlučuje o ulaganjima s drugim domaćim i stranim subjektima;
15. Odlučuje o prigovorima u postupku javnog nadmetanja odnosno ustupanja radova prikupljanjem ponuda;
16. Odlučuje u drugom stepenu na izrečenu mjeru prestanka radnog odnosa zaposlenog;
17. Formira komitete u čiji sastav ulaze članovi Odbora direktora i druga lica (kao što su Menadžment Komitet, Revizorski Komitet, Komitet za naknade) i utvrđuje njihovu nadležnost, sastav i djelokrug;
18. Zaključuje ugovor sa revizorom;
19. Donosi poslovnik o svom radu;

20. Donosi odluku o osnivanju novih društava, povezanih društava i o raspolaganju akcijama i udjelima u drugim društvima i imenuje predstavnike u organe drugih društava i povezanih društava;
21. Odbreva godišnji Biznis plan, budžet Društva, strateške planove i operativne planove;
22. Odlučuje o svim pitanjima koja povlače materijalnu odgovornost Društva;
23. Obavlja druge aktivnosti utvrđene zakonom i ovim Statutom

3) Odbor direktora odlučuje o svim drugim pitanjima koja zakonom ili ovim Statutom nijesu u nadležnosti Skupštine akcionara

4) Određene poslove iz svog djelokruga Odbor direktora može povjeriti članovima Odbora, članovima Menadžment Komiteta ili Izvršnom direktoru Društva, u skladu sa zakonom."

XLIII.

U prethodnom članu 37 - Odlučivanje, u stavu 2 riječ "svih" zamjenjuje se riječju "prisutnih".

XLIV.

U istom članu stav 3 i 4 se brišu.

XLV.

Prethodni član 38 - Nadoknada za rad se briše.

XLVI.

U prethodnom članu 39 u stavu 1 brišu se riječi „kao i poslove koji su mu povjereni od strane Odbora direktora“.

XLVII.

Prethodni član 40 se mijenja i glasi:

"1) Menadžment komitet ima najmanje 5 (pet), a najviše 9 (devet) članova, koje imenuje Odbor direktora.

2) Mandat članova Menadžment komiteta vezan je za funkciju koju obavljaju u Društvu."

XLVIII.

Prethodni član 41 se mijenja i glasi:

" 1) Menadžment Komitet je ovlašćen da sprovodi tekuće aktivnosti Društva u skladu sa Pravilima o radu Menadžment Komiteta.

Menadžment Komitet je ovlašćen da pored ostalog:

1. Donosi opšta akta koja ne donosi Odbor direktora i Skupština akcionara,
2. Donosi investicione odluke u skladu sa Pravilima o radu Menadžment Komiteta koja donosi Odbor direktora,
3. Daje saglasnost na ugovore koje zaključuje Izvršni direktor,

4. Utvrđuje i donosi tarife za javne telekomunikacione usluge koje se pruža u konkurentskim osnovama,
5. Predaže Odboru direktora da donese odluku u drugom stepenu na izrečenu mjeru prestanka radnog odnosa zaposlenog;
6. Vršiti druge poslove u skladu sa Pravilima o radu Menadžment Komiteta i donosi odluke o poslovnim i tekućim operativnim aktivnostima, koje mu je povjerio Odbor direktora.

XLIX.

Poslove prethodnog člana 41 dodaje se novi odjeljak "4. REVIZORSKI KOMITET" koji glasi:

"4 REVIZORSKI KOMITET

Član 36

1) Revizorski Komitet, koji je ustanovio Odbor direktora, sastoji se najmanje 3 (tri), a najviše 5 (pet) članova, od kojih svako mora imati znanje iz oblasti finansija. Jedino članovi koji nisu na rukovodećim funkcijama Odbora direktora i/ili druge nezavisne osobe, u skladu sa Pravilima o radu Revizorskog Komiteta, mogu biti izabrani za članove Revizorskog Komiteta. Najmanje jedan član Revizorskog Komiteta mora biti finansijski ekspert.

2) Pravila o radu Revizorskog Komiteta, koje je donio Odbor direktora, regulišu način njegovog funkcionisanja.

3) Primarna uloga Revizorskog Komiteta je da pruža podršku Odboru direktora u nadziranju

1. tačnosti i potpunosti integriteta finansijskih izvještaja Društva
2. uskladenosti Društva sa pravnim i regulatornim propisima,
3. kvalifikacija i nezavisnosti eksternog revizora i
4. vršenja interne revizije i rada eksternog revizora."

U skladu sa ovom izmjenom vrši se renumeracija sljedećih odjeljaka.

L.

Prethodni član 42 se mijenja i glasi:

"1) Izvršni direktor mora biti renomirani stručnjak iz oblasti telekomunikacija, ekonomije ili poslovnog upravljanja, sa zavidnim iskustvom, poslovnim rasudjivanjem, visokim etičkim standardima i integritetom, koji ispunjava zahtjeve predviđene zakonom."

LI

Prethodni član 43 – Djelokrug mijenja se i glasi:

"1) Izvršni direktor Društva dužan je da sprovodi odluke Odbora direktora, koje se odnose na:

1. Poslovanje Društva,
2. Upravljanje imovinom Društva,
3. Otvaranja računa u bankama,
4. Zapošljavanje lica u Društvu,
5. Donošenje internih akata koji su obavezni za sve zaposlene u Društvu,

2) Izvršni direktor, u smislu stava 1 ovog člana:

1. Organizuje proces rada Društva,
2. Stara se i odgovara za zakonitost rada Društva, u granicama svojih ovlašćenja,
3. Predlaže mjere Odboru direktora i Menadžment komitetu za unapredjenje poslovanja,
4. Zastupa i predstavlja Društvo,
5. Odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih, u skladu sa zakonom, Kolektivnim ugovorom i opštim aktima Društva,
6. Odlučuje o disciplinskoj odgovornosti radnika,
7. Formira stručne komisije i radne grupe i određuje djelokrug i način njihovog rada,
8. Zaključuje ugovore,
9. Vršiti druge poslove utrojeno Statutom, odlukama Odbora direktora i Menadžment Komiteta.

3) Izvršni direktor određene poslove iz svog djelokruga može prenijeti na članove menadžmenta Društva, u skladu sa Zakonom, odlukom Odbora direktora ili Menadžment komiteta".

LII.

Prethodni član 44 - Uslovi za imenovanje se briše.

LIII.

Naziv prethodnog člana 45 - Postupak imenovanja i mandat se mijenja i glasi : "Mandat Izvršnog direktora".

LIV.

U istom članu stav 1 i 2 se brišu, a prethodni stav 3 postaje stav 1.

LV.

U prethodnom članu 46, stav 2 se mijenja i glasi:

" 2) U slučaju da je iz bilo kog razloga Izvršni direktor bude spriječen u obavljanju poslova, Odbor direktora je dužan da, do imenovanja novog Izvršnog direktora ili prestanka razloga njegove spriječenosti u obavljanju posla, odredi jednog od članova Odbora direktora da vrši funkciju Izvršnog direktora."

IVI.

Prethodni član 47- Prava, obaveze i odgovornosti Izvršnog direktora se briše.

LVI.

U prethodnom članu 48 - Djelokrug dodaju se novi stav 1 i 2 koji glase:

- 1) Sekretara Društva imenuje Odbor direktora na period od pet godina.
- 2) Sekretar Društva može se ponovo imenovati, nezavisno od broja prethodnih mandata."

LVII.

U istom članu prethodni stav 1 postaje stav 3 koj se mijenja i glasi:

»3) Sekretar Društva vrši poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom, a posebno je odgovoran da:

1. organizuje sjednice Skupštine akcionara, Odbora direktora i Menadžment komiteta;
2. organizuje evidenciju i dokumentaciju Društva;
3. dostavlja Centralnom Registru Privrednog Suda dokumenta i podatke za registraciju.»

LIX.

U istom članu prethodni stav 2 postaje stav 4 dok se prethodni stav 3 briše.

LX.

Prethodni član 49 - Imenovanje i mandat se mijenja i glasi:

»Kvalifikacije

1) Za Sekretara Društva može biti imenovano lice koje, pored opštih ulova predviđenih zakonom ima znanje i iskustvo potrebno za vršenje poslova koje obavlja Sekretar Društva.»

LXI.

Prethodni član 50 - Izbor revizora se mijenja i glasi:

» 1) Revizora Društva bira Skupština akcionara većinom glasova prisutnih akcionara, na predlog Odbora direktora, za period koji ne može biti kraći od tri mjeseca niti duži od godinu dana.

2) Pravo predlaganja kandidata za Revizora Društva imaju akcionari koji imaju najmanje 5% akcionarskog kapitala Društva.»

LXII.

Prethodni član 51 - Zastupanje mijenja se i glasi:

»Zastupanje i potpisivanje

1) Društvo zastupaju Predsjednik Odbora direktora i Izvršni direktor, svaki u granicama svojih ovlaštenja, utvrđenih ovim Statutom i odlukama Odbora direktora ili Menadžment komiteta.

2) Odbor direktora, na predlog Predsjednika Odbora direktora ili Izvršnog direktora, može dati ovlaštenje članu Odbora direktora ili drugom zaposlenom u Društvu za potpisivanje ugovora, čiju je sadržinu i obavezu koje se njime preuzimaju prethodno odobrio.

3) Ugovore, sporazume i druge dokumente kojima Društvo preuzima određene obaveze potpisuju zajedno dva potpisnika

4) Izvršni direktor može ovlastiti jednog od direktora Društva za potpisivanje ugovora, sporazuma i drugih pravno obavezujućih dokumenata.

5) Odbor direktora može dati ovlaštenje za zastupanje članovima Menadžment komiteta.»

LXIII.

Prethodni član 52 - Punoćmoćje se briše.

LXIV.

Prethodni član 53 - Potpisivanje se briše.

LXV.

U poglavlju IX OPŠTI AKTI DRUŠTVA, u prethodnom članu 54 u stavu 1 riječ "ima" zamjenjuje se riječju "donosi".

LXVI.

U istom članu, stav 4, 5, 6, 7 i 9 se brišu.

U skladu sa ovom izmjenom vrši se renumeracija sljedećih stavova.

LXVII.

U istom članu, prethodni stav 10 se mijenja i glasi:

"5) Opšti akt Društva objavljuje se na odgovarajući način koji omogućava zaposlenima u Društvu da se upoznaju sa njegovim sadržajem."

LXVIII.

U istom članu, prethodni stav 11 se mijenja i glasi:

"6) Opšti akt stupa na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja. Izuzetno, kad postoje razlozi utvrđeni u postupku donošenja, opšti akt stupa na snagu najranije danom donošenja odnosno objavljivanja."

LXIX.

U prethodnom članu 55 – Finansijski izvještaji stav 3 i 4 se brišu.

LXX.

Prethodni član 56 se briše.

LXXI.

Prethodni član 58 – Pokrivanje gubitaka se briše.

LXXII.

Poglavlje XII RESTRUKTURIRANJE I PRESTANAK DRUŠTVA, sa članovima 61 i 62 se briše.
U skladu sa ovom izmjenom vrši se renumeracija sljedećih poglavlja.

LXXIII.

U prethodnom članu 63 briše se stav 2.

LXXIV.

U prethodnom članu 64, u stavu 2 riječi "jedna desetina" zamjenjuju se riječima "5%".

LXXV.

U istom članu, u stavu 4 broj "15" zamjenjuje se brojem "20".

LXXVI.

Poglavlje XV TUMAČENJE ODREĐABA STATUTA sa članom 65 se briše.

LXXVII.

U prethodnom članu 66 stav 2 se briše.

LXXVIII.

U prethodnom članu 67 - Stupanje na snagu, stav 1 se mijenja i glasi:

"1) Statut stupa na snagu osmog dana od dana donošenja osim ako drugačije nije utvrđeno odlukom o usvajanju Statuta i registrovaće se kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici."

LXXIX.


U istom članu, stav 2 i 3 se brišu.

LXXX.

Ovlašćuje se Sekretar Društva da pripremi prečišćen tekst Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica.

LXXXI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

The image shows an official circular stamp of Crnogorski Telekom, Podgorica. The stamp contains the text "Crnogorski Telekom" and "Podgorica" around the perimeter, with a small logo in the center. To the right of the stamp, the text "PREDS. EDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA" is printed above a handwritten signature. Below the signature, the name "Slavoljub Popadić" is printed.

OBRAZLOŽENJE

U skladu sa izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima („Služben list RCG“, br. 17/07), predložene su gore navedene izmjene i dopune Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica kako bi Statut, u zakonom predviđenom roku, bio uskladjen sa novim zakonskim rješenjima. Odlukom je predviđeno da Statut stupa na snagu odmah nakon donošenja, imajući u vidu razloge sjelishodnosti, rok predviđen zakonom za uskladjivanje opštih akata Društva, kao i činjenicu da je neophodno neposredno na redovno; sjednici Skupštine akcionara primjenjivati nove zakonske i statutarne odredbe.



Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI
PROMJENE PODATAKA**

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj **4 - 0000618 / 025**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA

registrovalo promjenu podataka dana 07.07.2008 u 10:00 sati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao

AKCIONARSKO DRUŠTVO

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 10.07.2008

Ljiljana Pažolc
10.07.2008.

Podaci o registraciji društva

Registarski broj:

4-0000618/025

Datum registracije promjene: 07.07.2008

Matični broj: 02289377

Stari registarski broj: 1-17542-00

Sjedište uprave društva: MOSKOVSKA 29 PODGORICA

Adresa za prijem službene pošte: MOSKOVSKA 29 PODGORICA

Šifra cjelatnosti: 64200 Telekomunikacije

Datum donošenja osnivačkog akta: 28.10.1998

Datum donošenja Statuta: 19.07.2002

Datum promjena Statuta 27.06.2008

Lica u društvu:

Svojstvo: **Predsjednik odbora direktora**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Ime i prezime: **DANIEL SZASZ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Ime i prezime: **DANIEL SZASZ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Svojstvo: **Član Menadžment Komiteta**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Ime i prezime: **DANIEL SZASZ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Predsjedavajući menadžment komiteta**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Ime i prezime: **DANIEL SZASZ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

4 - 0000618 / 025

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Ime i prezime: **DENES SZLUHA**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Ime i prezime: **JANOS SZABO**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Ime i prezime: **GABOR PAL**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Ime i prezime: **TRIPKO KRGOVIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Ime i prezime: **HANS - PETER SCHULTZ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:



4 - 0000618 / 025

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: *kollektivno*
Ime i prezime: **GEREON HAMMEL**
Adresa:
Matični broj ili br. pasoša:
Datum i mjesto rođenja:

Svojstvo: **Izvršni direktor**
Ovlašćenje: *pojedi načno*
Ime i prezime: **SLAVOLJUB POPADIĆ**
Adresa:
Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Sekretar**
Ovlašćenje: *pojedi načno*
Ime i prezime: **RATKA STRUGAR**
Adresa:
Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Revizor**
Naziv: **PREDUZEĆE ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE "PRICEWATERHOUSECOOPERS" D.O.O. - PODGORICA**
Adresa: **POSLOVNI CENTAR "KRUŠEVAC", RIMSKI TRG 50 PODGORICA**
Matični broj ili br. pasoša: **02656337**

Svojstvo: **Član Menadžment Komiteta**
Ovlašćenje: *kollektivno*
Ime i prezime: **SLAVOLJUB POPADIĆ**
Adresa:
Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Član Menadžment Komiteta**
Ovlašćenje: *kollektivno*
Ime i prezime: **GEORG MUNDL**
Adresa:
Matični broj ili br. pasoša:

4

4-0000618/025

<i>Svojstvo:</i>	Član Menadžment Komiteta
<i>Ovlašćenje:</i>	<i>kollektivno</i>
Ime i prezime:	<u>FERENC VACZLAVIK</u>
Adresa:	<div style="border: 1px solid red; height: 20px; width: 100%;"></div>
Matični broj ili br. pasoša:	

<i>Svojstvo:</i>	Član Menadžment Komiteta
<i>Ovlašćenje:</i>	<i>kollektivno</i>
Ime i prezime:	<u>EVA ULICEVIĆ</u>
Adresa:	<div style="border: 1px solid red; height: 20px; width: 100%;"></div>
Matični broj ili br. pasoša:	

<i>Svojstvo:</i>	Član Menadžment Komiteta
<i>Ovlašćenje:</i>	<i>kollektivno</i>
Ime i prezime:	<u>BEATA PRISZTACS</u>
Adresa:	<div style="border: 1px solid red; height: 20px; width: 100%;"></div>
Matični broj ili br. pasoša:	

<i>Svojstvo:</i>	Član Menadžment Komiteta
<i>Ovlašćenje:</i>	<i>kollektivno</i>
Ime i prezime:	<u>TIBOR VIDOS</u>
Adresa:	<div style="border: 1px solid red; height: 20px; width: 100%;"></div>
Matični broj ili br. pasoša:	

<i>Svojstvo:</i>	Član Menadžment Komiteta
<i>Ovlašćenje:</i>	<i>kollektivno</i>
Ime i prezime:	<u>ZOLTAN PINKOLA</u>
Adresa:	<div style="border: 1px solid red; height: 20px; width: 100%;"></div>
Matični broj ili br. pasoša:	

<i>Svojstvo:</i>	Član Menadžment Komiteta
<i>Ovlašćenje:</i>	<i>kollektivno</i>
Ime i prezime:	<u>MILIJAZEKOVIĆ</u>
Adresa:	<div style="border: 1px solid red; height: 20px; width: 100%;"></div>
Matični broj ili br. pasoša:	

4-0000618/025

Finansijski izvještaj za godinu 2002 Finansijski izvještaj za godinu 2003
Finansijski izvještaj za godinu 2004

M.P.

REGISTRAR
Dejan Terzić

DEJAN TERZIĆ

PRAVNA POUKA: Ovaj akt je konačan. Protiv istog može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom RCG, u roku od 30 dana od dana prijema potvrde.

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР 2

Подношено је: ручно СА
Дана: 07.05.2008 1014 X
Презиријент: _____
Свој: _____ Број пријави: _____ Деловни лист: _____

FORMULAR ZA REGISTRACIJU
AKCIONARSKO DRUSTVO

Form 4 AD CRPS



POCETNA REGISTRACIJA
PROMJENA PODATAKA

1. Naziv akcionarskog društva	CRNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA	
2. Podaci o Ugovoru o osnivanju sa eventualnim dopunama	Datum kada je zaključen ugovor o osnivanju: Datum dopuna ugovora:	
3. Podaci o Statutu i eventualnim dopunama	Datum donošenja Statuta:	Datum unosnja promjena u Statut:

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>4. Podaci o članovima odbora direktora:</p> <p>1) lično ime 2) adresa 3) prethodno ime (ako je promijenjeno) 4) datum i mjesto rođenja 5) matični broj 6) državljanstvo 7) zanimanje 8) članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima 9) mjesto registracije tih društava 10) pristanak na imenovanje</p>	<p>1. Ime Milija Zeković, Direktor prodaje Član Menadžment Komiteta</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p> <p>6. Državljanstvo: Crnogorsko</p> <p>7. Zanimanje: Ekonomista</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p> 	<p>1. Ime</p> <p>2. Adresa</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p> <p>5. Matični broj:</p> <p>6. Državljanstvo:</p> <p>7. Zanimanje:</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>	<p>1. Ime</p> <p>2. Adresa</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p> <p>5. Matični broj:</p> <p>6. Državljanstvo:</p> <p>7. Zanimanje:</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>
---	---	---	---

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>10. Izjava o ovlaštenju lica da zastupaju društvo u odnosima sa trećim licima (označiti da li je ovlaštenje kolektivno ili pojedinačno)</p>	<p>Sekretar društva je ovlašten da djeluje POJEDINACNO [<input type="checkbox"/>] ili KOLEKTIVNO [<input type="checkbox"/>] SA (naznačiti jedan)</p> <hr/> <p>Izvršni direktor je ovlašten da djeluje POJEDINACNO [<input type="checkbox"/>] ili KOLEKTIVNO [<input type="checkbox"/>] SA (naznačiti jedan)</p> <hr/> <p>Članovi Odbora su ovlašteni da djeluju POJEDINACNO [<input type="checkbox"/>] ili KOLEKTIVNO [<input type="checkbox"/>] SA (naznačiti jedan)</p> <hr/>
<p>11. Rjesenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija</p>	<p>Navesti broj i datum rjesenja i kopiju priložiti uz ovaj formular.</p> <p>Rjesenje priloženo: DA [<input type="checkbox"/>] NE [<input type="checkbox"/>]</p>
<p>12. Rjesenje kojim se utvrđuje uspjesnost emisije</p>	<p>Navesti broj i datum rjesenja i kopiju priložiti uz ovaj formular.</p> <p>Rjesenje priloženo: DA [<input type="checkbox"/>] NE [<input type="checkbox"/>]</p>
<p>13. Ime, potpis i MB ovlašćenog lica</p>	<p>Izvršni direktor Stavoljub Panadić</p> <div style="border: 1px solid red; width: 150px; height: 30px; margin-left: 10px;"></div>  
<p>Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici</p>	<p>Registarski broj:</p> <p>Datum registracije:</p> <p>Broj i datum objavljivanja Službenog lista RCG</p>

Na osnovu člana 31 stav 2 tačka 5 i 6 i stava 3 istog člana Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, kao i članom 25 Poslovnika o radu Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d., Odbor direktora Crnogorskog Telekom a.d. na Konstitutivnoj sjednici održanoj 30. juna 2008. godine, putem konferencijske veze, donio je

Odluku (11/30062008)

o

razrešenju Direktora prodaje Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

Član 1

Ovom Odlukom Gergely Bujdosó razriješen je sa funkcije Direktora prodaje Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, od 30. juna 2008. godine.

Član 2

Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsjednik Odbora direktora
Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica,

Daniel Szasz

Na osnovu člana 31 stav 2 tačka 5 i 6 i stava 3 istog člana Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, kao i članom 25 Poslovnika o radu Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d., Odbor direktora Crnogorskog Telekom a.d., na Konstitutivnoj sjednici održanoj 30. juna 2008. godine, putem konferencijske veze, donio je

 Crnogorski Telekom	A.D.
Broj/	02-13026
Podgorica/	02.07.2008

Odluku (12/30062008)


o
imenovanju Direktora prodaje Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

Član 1

Ovom Odlukom, Milija Zeković, Direktor prodaje za fizička lica mala i srednja preduzeća prije ovog imenovanja, imenuje se za Direktora prodaje Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, od 1. jula 2008. godine, na neodređeno vrijeme.

Član 2

Odluka stupa na snagu danom donošenja.


Predsjednik Odbora direktora
Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica,

Daniel Szasz

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 115093
Datum: 07.07.2008

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 07.07.2008, pod registarskim brojem 4-0000618/025 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA. Odlukom od 30.06.2008. godine razrješava se Gergely Bujdosó a za člana upisuje Miliója Zeković a za Predsjednika ponovo imenuju Daniel Szasz . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

10. 07. 08
[Handwritten signature]

Registrator

Dejan Terzić
TERZIC DEJAN

CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA

Podgorica, 07.07.2008. godine

Crnogorski Telekom A.D.
Broj/ 04-13294
07.07.2008
Podgorica/

PUNOMOĆJE

Ovim ovlašćujem RADOVIĆ DUŠKU, registarski broj lične karte 101769, JMB
[redacted] godine, da kod Centralnog
registra Privrednog suda u Podgorici preuzme potvrdu o registraciji kojom je
registrovana promjena podataka za Crnogorski Telekom a.d. koje se odnose na

- izbor predsjednika Odbora direktora Crnogorskog Telekoma a.d.
- promjene u sastavu Menadžment Komiteta – imenovanje novog direktora prodaje

IZVRŠNI DIREKTOR
CRNOGORSKOG TELEKOMA AD
Crnogorski Telekom A.D.
Slavoljub Popadić
Podgorica

Crnogorski Telekom a.d. Podgorica
- ODBOR DIREKTORA -

ODLUKA
O
IMENOVANJU PREDSJEDNIKA ODBORA DIREKTORA
CRNOGORSKOG TELEKOMA A.D. PODGORICA

Podgorica, Jun 2008.

AK

U skladu sa članom 26 stav 6 Statuta Crnogorskog Telekom a.d. kao i članom 25 Poslovnika o radu Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d., Odbor direktora Crnogorskog Telekom a.d., na Konstitutivnoj sjednici održanoj 30. juna 2008. godine, putem konferencijske veze, donio je

Odluku (1/30062008)
o imenovanju Predsjednika Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica


Član 1

Gospodin Daniel Szasz imenuje se za Predsjednika Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica.

Član 2

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Izvršni direktor
Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica
U funkciji Predsjedavajućeg Skupštine akcionara,
Slavoljub Popadić



Na osnovu člana 31 stava 2 tačka 6 i 17, stava 3 i 4 istog člana Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, a u skladu sa članom 25 Poslovnika o radu, Odbor direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, na Konstitutivnoj sjednici održanoj 30. juna 2008. godine, donio je

ODLUKU (3-1/30062008)

o

formiranju Menadžment komiteta, usvajanju njegovog Pravilnika o radu i izboru njegovih članova
(prečišćen tekst)

Član 1

Odbor direktora Crnogorskog Telekom a.d. ovim uspostavlja Menadžment Komitet Crnogorskog Telekom a.d., u skladu sa njegovim Pravilnikom o radu.

Član 2

Menadžment Komitet ima sopstvene dužnosti i ovlaštenja delegirana od strane Odbora direktora i regulisana njegovim Pravilnikom o radu.

Član 3

Menadžment Komitet izvještava Odbor direktora o statusu i radu Crnogorskog Telekom a.d. na svakom sastanku Odbora.

Član 4

Odbor direktora Crnogorskog Telekom a.d. ovim usvaja izmjene i dopune Pravilnika o radu Menadžment Komiteta, u formi priloženoj uz ovu odluku kao Aneks 1.

Član 5

Za članove Menadžment Komiteta menovani su:


- Predsjednik Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d., Danieľ Szasz
- Izvršni direktor fiksne telefonije, Slavoljub Popadić
- Izvršni direktor mobilne telefonije /Direktor marketinga, Georg Mündl
- Direktor za ljudske resurse, Beata Prisztacs
- Tehnički direktor, Eva Ulićević
- Finansijski direktor, Ferenc Vaczlavik
- Direktor prodaje, Milija Zeković
- Direktor strategije i poslovnog razvoja, Zoltan Pinkola
- Direktor za regulativu, odnose sa Vladom i pravna pitanja, Tibor Vidos

Član 6

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o formiranju Menadžment Komiteta, usvajanju njegovog Pravilnika o radu i izboru njegovih članova (preč šćen tekst) broj 02-182 od 10. januara 2008.

Član 7

Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

Predsjednik
Odbora direktora
Oronogorskog Telekom a.d. Podgorica

Daniel Szasz
Podgorica

Broj / 02-13021
 Podgorica, 03. 07. 2008

Na osnovu stava 2 tačka 6 i 17, stava 3 i 4 člana 31 Statuta Crnogorskog Telekom AD Podgorica, u skladu sa članom 25 Poslovnika o radu, Odbor direktora Crnogorskog Telekom AD Podgorica na Konstitutivnoj sjednici održanoj 30. juna 2008. godine, putem konferencijske veze, donio je

Odluku (3/30062008)

izmjenama i dopunama Odluke o formiranju Menadžment Komiteta, usvajanju njegovog Pravilnika o radu i izboru njegovih članova (prečišćen tekst) br. 02-182 od 10. januara 2008

Član 1

U Odluci o formiranju Menadžment Komiteta, usvajanju njegovog Pravilnika o radu i izboru njegovih članova (prečišćen tekst) br. 02-182 od 10. januara 2008, člani 5 se mijenja i glasi:

"Za članove Menadžment Komiteta imenovani su:

- Predsjednik Odbora direktora Crnogorskog Telekom, Danie Szasz
- Izvršni direktor fiksne telefonije, Slavoljub Popadić
- Izvršni direktor mobilne telefonije/ Direktor marketinga, Georg Muendl
- Direktor za ljudske resurse, Beata Prisztacs
- Tehnički direktor, Eva Ulicović
- Finansijski direktor, Ferenc Vaczlavik
- Direktor prodaje, Milija Zeković
- Direktor strategije i poslovnog razvoja, Zoltan Pinkola
- Direktor za regulativu, odnose sa Vladom i pravna pitanja, Tibor Vidos".

Član 2

Član 6 ove Odluke se mijenja i glasi:

"Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o formiranju Menadžment Komiteta, usvajanju njegovog Pravilnika o radu i izboru njegovih članova (prečišćen tekst) br. 02-182 od 10. januara 2008."

Član 3

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Odbora direktora
 Crnogorskog Telekom AD Podgorica

Crnogorski Telekom
 Daniel Szasz

Crnogorski Telekom A.D.
Moskovska 29, 81000 Podgorica

PRIVREDNI SUD
Centralni registar
n/r Registratoru

PODGORICA

Datum: 07.07.2008.
Vas broj:
Predmet:

Zahtjev za registraciju promjene podataka za Crnogorski Telekom a.d. Podgorica

Poštovani,

U skladu sa odgovarajućim odredbama Zakona o privrednim društvima, dostavljamo Vam urecno popunjeni obrazac promjene podataka za Crnogorski Telekom a.d. Podgorica, kao i:

- Odluku o izboru predsjednika Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica,
- Odluku o razrješenju direktora prodaje (Gergely Bujdoso),
- Odluku o imenovanju novog direktora prodaje, Milije Zekovića,
- Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o formiranju Menadžment Komiteta, usvajanju njegovog Pravilnika o radu i izboru njegovih članova kao i prečišćen tekst ove odluke,

radi upisa promjene neophodnih podataka.

S poštovanjem,

Sekretar
Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica,



Crnogorski Telekom A.D.
Adresa: Moskovska 29, 81000 Podgorica, Crna Gora
Telefon: +382 81 433 704
Fax: +382 81 432 400
E-mail: office@telekom-cg.com
Web site: www.telekom-cg.com
PIB: 02289377
PDV reg. broj: 20/31-01049-4
Adresa račun: CKB 510-133-22, Atlasmont banka 505-100-62, Montenegro banka 530-1258-22

Crnogorski Telekom A.D.

Broj/ 04-13292

Podgorica/ 07.07.2008

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР 2

Примљено уздуже
Датум: 07.07.2008
Подносилац: [Signature]
Број: [Signature]
Повод: Јавно СР

Broj/ OA-13649
Podgorica/ 10. 07. 2008

CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA
REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA

ZAPISNIK

SA REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA
CRNOGORSKOG TELEKOMA A.D. PODGORICA
ODRŽANE DANA 27. JUNA 2008. GODINE

Podgorica, 27. jun 2008. godine

ZAPISNIK
SA REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA
CRNOGORSKOG TELEKOMA A.D. PODGORICA
ODRŽANE DANA 27.06. 2008. GODINE
SA POČETKOM RADA U 12,00 ČASOVA

MJESTO ODRŽAVANJA: KIC „Buda Tornović“ Podgorica, ulica Vuka Djurovića br. 12,
multimedijalna sala

PRISUTNI ČLANOVI SKUPŠTINE:

1. Magyar Telekom36.177.950 akcija..... ili 76,53 %
2. Lazar Janinović, ovlašćeni punomoćnik za 1.401.625 akcija.....ili 2,96%
Capital M doo Podgorica,
Valvox invest doo
Holder Broker diler ad
Global Deal doo
Global Investment management
Raffles Associates LP
Arhitektonski atelje doo Podgorica
Delta Broker
3. Hrvatska Poštanska banka 1.190.541 akcija..... ili 2,51 %
4. Fond za zajednička ulaganja Trend136.350 akcija ili 0,28%
5. Tripko Krgović, ovlašćeni punomoćnik za551.272 akcija..... ili 1,16%
Tehnoplus doo Podgorica,
Zetogradnja doo Podgorica,
Tabacco shop doo Podgorica,
Moneta Broker Diler ad Podgorica,
Fonda zajedničkog ulaganja MIG ad Podgorica i fizičkih lica:
Dragana Andrijaševića, Mladena Kuzmana, Željka Kuzmana, Damira Fetahovića i Denisa Kosora
6. Fond zajedničkog ulaganja Aktiva Integra.....11.750 akcija ili0,02%
7. Fond zajedničkog ulaganja Aktiva Max..... 5.000 akcija.....ili 0,01 %
8. Ostali akcionari85.107 akcija..... ili 0,18%

OSTALI UČESNICI U RADU:

- Slavoljub Popadić, Izvršni direktor Društva
- Ratka Strugar, Sekretar Društva
- Daniel Szasz, predsjednik Odbora direktora
- Ferenc Vaczlavik, Finansijski direktor

Sjednici su prisustvovali i predstavnici javnih glasila.

Za sjednicu Skupštine, predložen je sljedeći

D N E V N I R E D

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:
 - predsjedavajućeg Skupštine,
 - verifikacione komisije,
 - zapisničara i
 - ovjerivača zapisnika.
2. Usvajanje Zapisnika sa VII vanredne Skupštine akcionara Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, od 31. jula 2007. godine;
3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Crnogorskog Telekom a.d.;
4. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izvještaja za 2007. godinu sa izvještajem nezavisnog revizora;
5. Donošenje Odluke o usvajanju konsolidovanih finansijskih izvještaja za 2007. godinu sa izvještajem nezavisnog revizora;
6. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Crnogorskog Telekom a.d. za 2007. godinu;
7. Donošenje Odluke o raspodjeli neto profita Crnogorskog Telekom a.d. za 2007. godinu;
8. Donošenje Odluke o imenovanju revizora za 2008. godinu;
9. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d.;
10. Donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d.;
11. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine akcionara.

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:
 - predsjedavajućeg Skupštine,
 - verifikacione komisije,
 - zapisničara i
 - ovjerivača zapisnika.

Redovnu godišnju sjednicu Skupštine akcionara Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica otvorio je Izvršni direktor Društva, gospodin Slavoljub Popadić. On je na samom početku sjednice akcionarima predstavio članove menadžmenta kompanije koji su prisustvovali sjednici – predsjednika Odbora direktora, gospodina

Daniela Szasza i člana Odbora direktora, gospodina Uglješu Vučinića, finansijskog direktora, gospodina Ferencu Vaczlavika, ostale članove top menadžmenta, Sekretara Društva, gospodju Ratku Strugar, kao i predstavnicu Magyar Telekom, gospodjicu Judit Andras i predstavnika revizorske kuće PriceWaterhouseCoopers, gospodina David Trow.

Za riječ se javio manjinski akcionar, gospodin Slobodan Radunović koji je pitao da li se ova Skupština akcionara može nazvati redovnom jer nije održana u zakonom predviđenom roku od 3 mjeseca nakon završetka finansijske godine.

Sekretar Društva, gospodja Strugar je pojasnila da je, zbog nemogućnosti većine kompanija da ispoštuju ovaj rok, 30 jun prećutni rok za održavanje redovnih godišnjih Skupština akcionara.

Gospodin Radunović je primijetio da je to ipak samo prećutni rok i da je kompanija kao što je Telekom trebalo da ispoštuje zakonski rok i usvoji finansijske izvještaje do kraja marta.

Za riječ se javio i manjinski akcionar, gospodin Predrag Vujović koji je rekao da ova Skupština akcionara nije redovna jer nije sazvana u skladu sa odredbama zakona i Statuta Društva. On je pitao Sekretara Društva, gospodju Strugar na koje stavove člana 36 Zakona o privrednim društvima se poziva u Odluci o sazivanju i utvrđivanju dnevnog reda Skupštine akcionara. Takođe je tražio da se u sazivu navedu i kontakti za akcionare.

Gospodja Strugar je odgovorila da je Skupština sazvana u skladu sa zakonom, da je procedura ispoštovana i da je saziv objavljen dva puta u dnevnom listu, kako to zakon i predviđa.

Gospodin Popadić je dodao da su materijali po navedenim tačkama dnevnog reda stavljeni na uvid svim akcionarima u poslovnoj zgradi Crnogorskog Telekom, ul. Moskovska br. 29, počev od 28. maja 2008. godine, svakog radnog dana od 08,00 do 16,00 časova, kao i na sam dan održavanja Skupštine, počev od 8,30 časova, ispred multimedijalne sale KIC-a „Budo Tomović“.

U okviru prve tačke Dnevnog reda, gospodin Popadić je predložio da se prvo izabere Verifikaciona komisija koja će utvrditi da li postoji kvorum za punovažno odlučivanje i rad Skupštine akcionara.

Za članove verifikacione komisije predloženi su zaposleni u Crnogorskom Telekomu i to:

1. Vukčević Nikola
2. Milačić Goran
3. Vujošević Srdjan
4. Knežević Vanja i
5. Djurović Ana

Nakon toga pristupilo se glasanju za izbor Verifikacione komisije pa je Skupština akcionara donijela

Odluku
o
formiranju Verifikacione komisije

Ovom Odlukom formira se verifikaciona komisija Redovne godišnje Skupštine akcionara Crnogorskog Telekom a.d., u sljedećem sastavu:

1. Vukčević Nikola
2. Milačić Goren
3. Vujošević Srdjan,
4. Knežević Vanja i
5. Djurović Ana

Komisija ima zadatak da izvrši verifikaciju prisutnih akcionara i podnese izvještaj Skupštini o rezultatima verifikacije tj. postojanja kvoruma za dalji rad i ponovno odlučivanje na Skupštini.

Odluka je donijeta sa 39.553.903 glasova ZA, 5.348 glasova PROTIV dok je bilo nevažećih listića sa 208 glasova.

Nakon izvršene verifikacije, Komisija je podnijela izvještaj o prisustvu akcionara odnosno zastupljenosti akcionara preko njihovih ovlašćenih predstavnika na Redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara Crnogorskog Telekom a i konstatovala da Skupštini prisustvuju akcionari sa 39.559.595 akcija, od čega:

- | | | |
|--|------------------------|-------------|
| 1. Magyar Telekom..... | 36.177.950 akcija..... | ili 76,53 % |
| 2. Lazar Janinović, ovlašćeni punomoćnik za..... | 1.401.625 akcija..... | ili 2,96% |
| Capital M doo Podgorica, | | |
| Volvox invest doo | | |
| Holder Broker diler ad | | |
| Global Deal doo | | |
| Global Investment management | | |
| Raffles Associates LP | | |
| Arhitektonski atelje doo Podgorica | | |
| Delta Broker | | |
| 3. Hrvatska Poštanska banka | 1.190.541 akcija..... | ili 2,51 % |
| 4. Fond za zajednička ulaganja Trend | 136.350 akcija | ili 0,28% |
| 5. Tripko Krgović, ovlašćeni punomoćnik za | 551.272 akcija..... | ili 1,16% |
| Tehnoplus doo Podgorica, | | |
| Zetogradnja doo Podgorica, | | |
| Tabacco shop doo Podgorica, | | |

Moneta Broker Diler ad Podgorica,

Fonda zajedničkog ulaganja MIG ad Podgorica i fizičkih lica:

Dragana Ancirijaševića, Mladena Kuzmana, Željka Kuzmana, Damira Fetahovića i Denisa Kosora

6. Fond zajedničkog ulaganja Aktiva Integra.....11.750 akcija ili0,02%

7. Fond zajedničkog ulaganja Aktiva Max.....5.000 akcija.....ili 0,01 %

8. Ostali akcionari85.107 akcija.....ili 0,18%

što čini 83,68 % od ukupnog broja akcija Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, što znači da postoji kvorum za punopravan rad Skupštine i donošenje odluka po utvrđenom dnevnom redu.

Zatim se prešlo na izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara. Gospodin Popadić je podsjetio da, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Skupštinom akcionara predsjedava Izvršni direktor Društva ukoliko Skupština ne izabere drugo lice za predsjedavajućeg.

Manjinski akcionar, gospodin Vujović je predložio gospodina Miroslava Jeličića, manjinskog akcionara za predsjedavajućeg. Gospodin Jeličić nije prihvatio predlog i zamolio je gospodina Popadića da se nastavi sa radom i poštuje dnevni red.

S obzirom na to da nije bilo drugih predloga za predsjedavajućeg, konstatovano je da će Izvršni direktor Društva predsjedavati sjednicom, a zatim se prešlo se na izbor zapisničara i ovjerivača zapisnika.

Za zapisničara je predložena gospodjica Duška Radović, zaposlena u Crnogorskom Telekomu, a za ovjerivača zapisnika je gospodin Tripko Krgević, ispred manjinskih akcionara, predložio predstavnicu Fonda za zajednička ulaganja Trenc, gospodju Veliru Otašević.

Nakon toga pristupilo se glasanju za izbor zapisničara i ovjerivača zapisnika koji su izabrani sa 39.558 753 glasova ZA i 348 glasova PROTIV dok je bilo nevažećih listića sa 494 glasova.

2. Usvajanje Zapisnika sa VII vanredne Skupštine akcionara Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, od 31. jula 2007. godine

Za riječ se javio manjinski akcionar, gospodin Vujović koji je iznio svoje primjedbe na zapisnik - zašto u zapisniku nije naznačeno vrijeme trajanja VII vanredne Skupštine akcionara; zašto nije navedeno puno ime skraćenice „SoX“ itd. Takođe, dodao je da mu nije dozvoljeno da presluša snimak sa ove Skupštine akcionara iz razloga cjelovitosti i pitao je koji su to razlozi. Predsjedavajući je podsjetio gospodina Vujovića da snimanje sjednica Skupštine akcionara nije obavezno i dodao da on nije ni prisustvovao toj sjednici Skupštine akcionara tako da ne može ni imati primjedbe na zapisnik.

Zatim se pristupilo glasanju za zapisnik sa prethodne Skupštine akcionara od 31. jula 2007. godine koji je usvojen je sa 39. 555.193 glasova ZA, 4. 058 glasova PROTIV dok je bilo nevažećih listića sa 308 glasova.

3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Crnogorskog Telekom a.d.

Sekretar Društva, gospodja Strugar je pojasnila da je Crnogorski Telekom a.d. , zbog izmjena i dopuna Zakona o privrednim društvima koje su stupile na snagu u januaru ove godine, u obavezi da usaglasi Statut sa

zakonom. Ona je navela glavne novine u nadležnosti Skupštine akcionara i nadležnosti Odbora direktora i pojasnila akcionarima novi način razrješenja i izbora članova Odbora direktora.

Manjinski akcionar, gospodin Vujović je iznio svoje primjedbe na sam tekst Statuta i prateće odluke ističući da se verzije na engleskom i našem jeziku ne slažu. On je zatražio od predsjednika Odbora direktora, gospodina Szasa da se odloži usvajanje izmjena i dopuna Statuta da bi se nastavila „harmonizacija harmonizacije“, kako je naveo.

Predsjedavajući Skupštine je pojasnio gospodinu Vujoviću da su greške u prevodu moguće, ali da je verzija na službenom jeziku važeća i da će se obratiti pažnja na primjedbe koje je on dao. Gospodin Vujović je izrazio svoju sumnju da su greške učinjene sa namjerom.

Za riječ se javio i manjinski akcionar, gospodin Jeličić koji je predložio da se stav 3 člana 12 koji se odnosi pravo preče kupovine precizira i da glasi: „...ukoliko ima saglasnost 2/3 onih akcionara na koje se ta odluka odnosi“.

Sekretar Društva, gospodja Strugar je rekla da će se predlog gospodina Jeličića prihvatiti i zahvalila se na korisnoj sugestiji.

Gospodin Radunović je pitao zašto se ne vide izmjene koje su uradjene u staroj verziji Statuta. Sekretar Društva, gospodja Strugar je pojasnila da u materijalima akcionari mogu naći Statut i pratiti radjene izmjene i dopune, koje su uradjene tako da akcionari mogu imati uvid u to šta se mijenja. Gospodin Radunović se zahvalio na pojašnjenju i pohvalio dobru organizaciju Skupštine akcionara.

Sekretar Društva, gospodja Strugar je dala se će se Statut primjenjivati odmah jer se nove odredbe moraju primijeniti na usvajanje finansijskih i konsolidovanih finansijskih izvještaja, usvajanje izvještaja o poslovanju i razrješenje i izbor članova Odbora direktora.

Zatim se pristupilo glasanju i Skupština akcionara je usvojila izmjene i dopune Statuta sa 39.550.043 glasova ZA, 8.860 glasova PROTIV dok je bilo nevažećih listića sa 656 glasova.

4. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izvještaja za 2007. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora
5. Donošenje Odluke o usvajanju konsolidovanih finansijskih izvještaja za 2007. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora
6. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Crnogorskog Telekom a.d. za 2007. godinu

Predsjedavajući Skupštine, gospodin Popadić je predložio da se ove tačke razmatraju zajedno i dao riječ predsjedniku Odbora direktora gospodinu Danielu Szasu koji je, ispred menadžmenta kompanije, upoznao akcionare sa rezultatima poslovanja u 2007. godini. On je naglasio da je 2007. godina do sada najuspješnija finansijska godina. Dodao je da je pored povećane konkurencije i liberalizacije tržišta, fiksni segment Crnogorskog Telekom uspio da duplira svoj profit prije oporezivanja dok je T-Mobile Crna Gora povećao svoj profit prije oporezivanja za 20% u odnosu na 2006. godinu, u uslovima intenzivirane tržišne konkurencije poslije ulaska trećeg operatera. Gospodin Szas je naglasio da je Crnogorski Telekom ostvario najuspješniji start IPTV-a u DT grupi, sa oko 10.000 prijava do kraja 2007. godine. U fiksnoj telefoniji je izvršen uspješan rebalans tarifa, sa minimalnim odlivom korisnika i minimalnim efektima negativnog publiciteta, a ostvaren je i dinamičan razvoj širokopoljnih usluga - ADSL i mobilni internet. Takođe, postignuta je i zadržana vodeća pozicija u broju post paid korisnika na tržištu mobilne telefonije, a T-Mobile je prvi među konkurentima ponudio komercijalnu upotrebu 3G servisa. Gospodin Szas je dodao da su učinjene značajne investicije u

infrastrukturu kako bi se zadovoljile potrebe korisnika, uveli novi servisi i obezbjedila podrška postojećim servisima. U nastavku gospodin Szasz je upoznao akcionare sa regulatornim i konkurentskim okruženjem u kojem posluje Crnogorski Telekom Grupa. U dijele marketinških i prodajnih aktivnosti, gospodin Szasz je rekao da su značajni naponi uloženi u povećanje zadovoljstva korisnika i stimulanju rasta u oba segmenta poslovanja. Na kraju gospodin Szasz se zahvalio menadžmentu na postignutim rezultatima i naglasio da je 2007. godina bila uspješna ne samo po francijskim rezultatima već i po načinu na koji se kompanija transformisala i prilagodila promijenjenim tržišnim uslovima.

Riječ je dao finansijskom direktoru, gospodinu Ferencu Vaczlaviku koji je informisao akcionare o ključnim finansijskim pokazateljima za 2007. godinu. On je naveo da je pretplatnička baza stabilna u fiksnom segmentu, da je ostvaren rast broja korisnika mobilne telefonije i ADSL-a i da je veoma uspješno lansiran IPTV.

Kad su u pitanju ključni finansijski pokazatelji za Crnogorski Telekom, gospodin Vaczlavik je rekao da je odlično poslovanje podstaknuto rastom prihoda i kontrolom troškova, ostvaren je rast prihoda od 7% u odnosu na 2006. godinu, uglavnom zbog promjena interkonekcijskih tarifa; operativni troškovi su niži za 9% u odnosu na 2006. godinu, uglavnom zbog visokih jednokratnih troškova u 2006. (otpremnine). Povećanje prihoda i upravljanje troškovima je rezultiralo odličnom profitabilnošću u 2007. godini.

Što se tiče ključnih finansijskih pokazatelja za Crnogorski Telekom Grupu, gospodin Vaczlavik je rekao da je značajno povećanje profitabilnosti podstaknuto rastom prihoda - prihodi Grupe su povećani za 21% u odnosu na 2006. godinu, zbog promjene interkonekcijskih tarifa i povećanja broja korisnika mobilne telefonije; operativni troškovi povećani su za 4% u odnosu na 2006. godinu, uglavnom zbog povećanja troškova interkonekcije i visokih subvencija za mobilne telefone, koje su djelimično kompenzirane nižim ostalim troškovima. Na kraju gospodin Vaczlavik je zaključio da je sve gore pomenuto dovelo do ostvarivanja najboljih finansijskih rezultata CE Grupe do sada, što je svakako u interesu akcionara.

Akcionarima se obratio i predstavnik revizorske kuće PricewaterhouseCoopers, gospodin David Trow koji je naglasio da je ove godine revizor po prvi put dao „čisto“ mišljenje o izvršenoj reviziji.

Predsjedavajući je podsjetio akcionare da im je dat na uvid i zjašnjavanje godišnji Izvještaj o poslovanju, na 18 strana.

Za riječ se javio manjinski akcionar, gospodin Jeličić koji je izrazio zadovoljstvo ostvarenim rezultatima i prihodima. On je primijetio da je na 56. strani konsolidovanih finansijskih izvještaja vjerovatno napravljena greška jer umjesto 17.357.778 akcija stoji 67.357.778. Finansijski direktor, gospodin Vaczlavik je odgovorio da će se to provjeriti, te da je u pitanju tehnička-štamarska greška i zahvalio se akcionaru Jeličiću na ukazanoj grešci.

Za riječ se javio manjinski akcionar, gospodin Vujović koji je pitao zašto i dalje nedostaje Izvještaj o poslovanju za 2005. godinu. On je pitao i za nadoknade članova menadžmenta, Izvršnog direktora i Sekretara Društva. Dodao je da su stupile na snagu izmjene i dopune Zakona o privrednim društvima i da Evropska Unija prati sistem korporativnog upravljanja u Crnoj Gori naročito način na koji se reguliše pitanje naknada koje primaju članovi Odbora direktora i odluke o tome. On je primijetio da zakonodavac nije uzzeo u obzir ovo pitanje u potrebnoj mjeri. On je postavio i pitanje vezano za tender za nacionalnu „backbone“ mrežu na koji se prijavio i

Alcatel, čiji je predstavnik krajem 2007. god ne posjetio Crnu Goru i sa kojim je razgovarao. On je dodao da mu je predstavnik Alcatel-a rekao da njihova ponuda nije prihvaćena, ako je bila najbolja jer je Telekom dva dana nakon podnošenja ponude promijenio proceduru za njihovo podnošenje. On je dodao da može i zvati predstavnika Alcatel-a da ove njegove navode potvrdi na narednoj Skupštini akcionara.

Predsjedavajući je odgovorio da je u izvještaju sve navedeno i da on ne može govoriti o pojedinačnim naknadama, bez saglasnosti druge strane. Što se tiče Alcatel-a, on je pozvao gospodina Vujovića da zvanično izvjesti Internu reviziju kompanije koja će ispitati njegove navode i dodao da je mogućnost zloupotrebe minimalna.

Gospodin Vujović je naveo da nije bio zadovoljan saradnjom sa bivšim menadžerom interne revizije, gospodinom Aleksandrom Mitrovićem koji nije odgovarao na njegove dopise, ali je dodao da će se obratiti novom menadžeru interne revizije, gospodjici Evi Almadi.

Gospodja Strugar je u odgovoru na postavljena pitanja gospodina Vujovića navela da je utvrđivanje naknade za izvršnog direktora i Sekretara Društva u nadležnosti Odbora direktora dok su naknade za članove Odbora direktora u isključivoj nadležnosti Skupštine akcionara. Ona je precizirala da je Skupština akcionara donijela ovu odluku 2002. godine za taj period, ali da nakon sprovedene privatizacije niko nije pokrenuo to pitanje. Na pitanje gospodina Vujovića, ona je pojasnila da ovo pitanje mogu inicirati Odbor direktora i akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5% akcionarskog kapitala. Ona je dodala da se podaci o ovim naknadama prikazuju u finansijskim izvještajima ukoliko takvi ugovori postoje.

Za riječ se javio i manjinski akcionar, gospodin Radunović koji je pitao koliki su troškovi za električnu energiju i šta je menadžment učinio da se popravi energetska efikasnost i umanje troškovi. On je dodao da se može štedjeti i na električnoj energiji, a ne samo na u broju zaposlenih i njihovim zaradama.

Predsjedavajući je pojasnio da je model uštede električne energije u razmatranju i da se ozbiljno razmišlja o racionalizaciji troškova i uštedama. Finansijski direktor, gospodin Vaczlavik je rekao da on nema informaciju, konkretno vezano za troškove električne energije, a za nadoknade menadžmentu uputio je akcionare na napomenu 33 odnosno 37 u konsolidovanim finansijskim izvještajima.

Gospodin Radunović je zatražio da mu se informacija o ovim troškovima dostavi naknadno.

Manjinski akcionar, gospodin Jeličić je pitao kakva su očekivanja za ovu godinu i kakvi su preliminarni rezultat za prvih pet mjeseci.

Predsjedavajući Skupštine, gospodin Popadić je odgovorio da se trendovi nastavljaju, da se i dalje vrši supstitucija fiksne mobilnom telefonijom i da minutaža u fiksnoj telefoniji pada iako je broj korisnika stabilan.

On je dodao da se investira u ADSL i IPTV i srodne usluge prenosa podataka kako bi se kompenziralo ono što se gubi na usugama prenosa govora. Naglasio je da imamo jakog konkurenta koji se bori za svoj udio u tržištu i da se moramo pravovremeno pozicionirati i podići nivo efikasnost kako bismo zadržali i korisnike i dobit, te da će se kompanija boriti da sačuva svakog korisnika.

Zatim se prešlo na glasanje za svaku tačku pojedinačno.

Nakon završenog glasanja, konstatovano je da Skupština akcionara donijela Odluku o usvajanju finansijskih izvještaja za 2007. godinu sa izvještajem nezavisnog revizora sa 39.550.043 glasova ZA, 9208 glasova PROTIV dok je bilo nevažećih listića sa 344 glasova; odluku o usvajanju konsolidovanih finansijskih izvještaja

za 2007. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora sa 39.550.043 glasova ZA, 9.208 glasova PROTIV dok je bilo nevažećih listića sa 344 glasova i Odluku o usvajanju Izvještaja o poslovanju Crnogorskog Telekom a.d. za 2007. godinu sa 39.550.043 glasova ZA, 9208 glasova PROTIV dok je bilo bilo nevažećih listića sa 344 glasova.

Odluka
o usvajanju finansijskih izvještaja Crnogorskog Telekoma a.d. za 2007. godinu
sa izvještajem nezavisnog revizora

Član 1

Ovom odlukom usvajaju se finansijski izvještaji Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica za godinu završenu na dan 31. decembar 2007. kao i poslovni i finansijski rezultati navedeni u izvještaju nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja za period koji je završen na dan 31. decembar 2007. godine.

Član 2

Način usmjeravanja neto dobiti će se utvrditi posebnom odlukom Skupštine akcionara Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica.

Član 3

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka
o usvajanju konsolidovanih finansijskih izvještaja Crnogorskog Telekoma a.d. za 2007. godinu
sa izvještajem nezavisnog revizora

Član 1

Ovom odlukom usvajaju se konsolidovani finansijski izvještaji Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica i njegovih povezanih pravnih lica T-Mobile Crna Gora d.o.o. i Internet Crna Gora d.o.o. za godinu završenu na dan 31. decembar 2007. kao i izvještaj nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja za period koji je završen na dan 31. decembar 2007. godine.

Član 2

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka
o usvajanju Izvještaja o poslovanju Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica
za 2007. godinu

Član 1

Ovom odlukom usvaja se izvješta o poslovanju Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica za 2007. godinu.

Član 2

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

7. Donošenje odluke o raspodjeli neto profita Crnogorskog Telekom a.d. za 2007. godinu

Predsjedavajući je upoznao akcionare sa predlogom Odluke i zatim se prešlo na glasanje i Skupština akcionara je donijela Odluku o raspodjeli neto dobiti Crnogorskog Telekom a.d. za 2007. godinu sa 39.555.193 glasova ZA, 0 glasova PROTIV dok je bilo nevažećih listića sa 4.402 glasova.

Odluka

o raspodjeli neto dobiti Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2007. godinu

Član 1

Crnogorski Telekom a.d. Podgorica ostvario je neto dobit za finansijsku 2007. godinu u iznosu od 23,638,186 EUR.

Član 2

Od neto dobiti Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica ostvarenog u 2007. godini, u iznosu 23,638,186 EUR, iznos od 1,299,747 EUR koji predstavlja 5% od iznosa neto dobiti će se izdvojiti u obavezni rezervni fond, u skladu sa člancem 57 Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica.

Član 3

Preostali dio dobiti u iznosu od 22,000,000 EUR koji preostaje nakon izdvajanja u rezervni fond u skladu sa prethodnim članom Odluke, isplatiće se akcionarima Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica na ime dividende na obične akcije.

Preostali iznos od 338,439 EUR biće knjižen na neraspoređenoj dobiti.

Član 4

Isplata dividende izvršiće se svim akcionarima Crnogorskog Telekom a.d. koji na dan donošenja Odluke o raspodjeli neto dobiti imaju pravo svojine nad akcijama Crnogorskog Telekom a.d.

Član 5

Pravo svojine nad akcijama utvrđuje se na osnovu zvaničnog spiska Centralne deponitarne agencije dostavljenog na dan donošenja Odluke o raspodjeli neto dobiti.

Član 6

Za realizaciju ove odluke zadužen je Izvršni direktor.

Član 7

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja od strane Skupštine akcionara Crnogorskog Telekomu a.d. Podgorica.

8. Donošenje Odluke o imenovanju revizora za 2008. godinu

Za revizora za 2008. godinu predložen je PricewaterhouseCoopers.

Nakon glasanja konstatovano je da je Skupština akcionara donijela odluku o imenovanju revizora za 2008. godinu sa 39.550.043 glasova ZA, 9.208 glasova PROTIV dok je bilo bilo novačćin listića sa 344 glasova.

Predsjedavajući je čestitao predstavniku revizorske kuće PricewaterhouseCoopers, gospodinu David Frow.

Odluka

o imenovanju revizora Crnogorskog Telekomu a.d. Podgorica za 2008. godinu

Član 1

Revizorsko preduzeće »Pricewaterhousecoopers« d.o.o. Podgorica imenuje se za revizora finansijskih izvještaja Crnogorskog Telekomu a.d. Podgorica za 2008. godinu.

Član 2

Revizor iz člana 1 ove Odluke dužan je izvršiti reviziju godišnjih finansijskih izvještaja Crnogorskog Telekomu a.d. Podgorica za 2008. godinu, u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima.

Član 3

Troškovi revizije, saglasno ovoj Odluci, utvrdiće se posebnim ugovorom.

Član 4

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

9. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora Crnogorskog Telekomu a.d.

Sekretar Društva, gospodja Strugar je objasnila da se izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima rotacija ukida i mandat članova Odbora direktora prestaje po samom zakonu na godišnjoj Skupštini akcionara, ali je formalnopravno potrebna odluka o razrješenju članova Odbora direktora.

U toku glasanja manjinski akcionar, gospodin Jeličić je predložio da se ubuduće, iz razloga cjelishodnosti predje na sistem javnog glasanja, podizanjem ruku. Gospodja Strugar je odgovorila da je jedino javno glasanje i predviđeno zakonom, a da je sistem koji se sada primjenjuje – glasanje putem glasačkih listića praksa u Crnogorskom Telekomu koja se već duže vrijeme koristi i daje sigurnost. Dodala je da se praksa

može izmijeniti i tako ubrzati procedura glasanja, osim kod izbora članova Odbora direktora u kom slučaju zakon predviđa obavezu glasanja putem glasačkih listića

Nakon završenog glasanja konstatovano je da je Skupština akcionara donijela odluku o razrješenju članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. sa 39.558.753 glasova ZA, 498 glasova PROTIV dok je bilo bilo nevažećih listića sa 344 glasova.

Odluka o razrješenju članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

Član 1

Redovna Skupština akcionara ovom odlukom razrješava članove Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica i to:

1. Daniel Szasz
2. Denes Szluha
3. Janos Szabo
4. Gabor Pal
5. Fridbert Gerlach
6. Wolfgang Hauptmann
7. Uglješa Vučinić

Član 2

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

10. Donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d.

Predsjedavajući je podsjetio akcionare da se izbor članova Odbora direktora primjenjuje kumulativni sistem glasanja, tj. da se broj akcija kojima akcionar odnosno punomoćnik raspolaže množi sa brojem članova Odbora direktora koji se bira, u ovom slučaju sa 7. On je obavijestio akcionare da je Madjar Telekom, kao većinski akcionar, predložio sljedeće kandidate za članove Odbora direktora: Daniela Szasza, Denesa Szluha, Janosa Szaba, Pal Gabora, Gereona Hammela i Hans-Peter Schultza. Za svog predstavnika u Odboru direktora manjinski akcionari koji posjeduju 8,56% akcija predložili su gospodina Iricka Krgovića. Takođe, naglasio je da se u materijalima za Skupštinu, u skladu sa zakonom i statutom, nalaze biografije i izjave o prihvatanju kandidature svih predloženih kandidata.

Manjinski akcionar, gospodin Vujović je pitao zašto nijesu prisutni ostali članovi Odbora direktora koji se biraju. Predsjedavajući mu je odgovorio da su bili spriječeni zbog ranije preuzetih obaveza.

Pristupilo se glasanju čiji su rezultati bili sljedeći:

1. Daniel Szasz	41.970.104
2. Denes Szluha.....	41.010.000
3. Janos Szabo.....	41.010.010
4. Gabor Pal.....	41.110.000
5. Gereon Hammel	41.010.000
6. Hans-Peter Schultz	41.010.000
7. Tripko Krgović	29.768.647

Nevažećih listića je bilo sa 27.414 glasova.

Predsjedavajući je konstatovao da su gore navedeni kandidati izabrani za članove Odbora direktora Crnogorskog Telekomu. Iskristio je priliku da se zahvali na dosadašnjoj saradnji razriješenim članovima Wolfgangu Hauptmannu, Fridberu Gerlahu i Uglješi Vučiniću, dok je novoizabranim članovima čestitao na izboru i poželio uspješan rad.

Odluka

o izboru članova Odbora direktora Crnogorskog Telekomu a.d. Podgorica

Član 1

Redovna Skupština akcionara ovom odlukom izabra'a je članove Odbora direktora Crnogorskog Telekomu a.d. i to:

1. Daniel Szasz
2. Denes Szluha
3. Janos Szabo
4. Gabor Pal
5. Gereon Hammel
6. Hans-Peter Schultz
7. Tripko Krgović

Član 2

Mandat izabranih članova Odbora direktora Crnogorskog Telekomu a.d. Podgorica ističe na sljedećoj redovno godišnjoj Skupštini akcionara.

Član 3

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

11. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine akcionara

Sekretar Društva, gospodja Strugar je obavijestila akcionare da su, u skladu sa izmjenama i dopunama Statuta, proceduralne norme iz Statuta premještene u Poslovnik kako bi Statut bio prije svega operativan akt

Dodala je da će se razmotriti predlog manjinskog akcionara, gospodina Jeličića da se glasanje vrši prozivkom, odnosno podizanjem ruku, kako bi se ubrzala procedura glasanja.

Manjinski akcionar, gospodin Vujović je imao primjedbu na izmjene člana 3 Poslovnika o radu Skupštine jer se briše mogućnost da sjednici Skupštine akcionara mogu prisustvovati i druga lica, pored akcionara i njihovih punomoćnika. On je pitao šta je motivisalo ovu izmjenju.

Sekretar Društva, gospodja Strugar je odgovorila da Poslovnik o radu Skupštine akcionara datira iz 2003. godine i da je od tada primljen samo jedan zahtjev da Skupštini akcionara prisustvuju druga lica i to upravo od gospodina Vujovića čijem se zahtjevu izašlo u susret, ali se lica koja je on najavio nijesu pojavila. Ona je dodala da su sjednice Skupštine akcionara javne i da ova odredba Poslovnika o radu predstavlja upravo ograničenje samo na pozivanje finansijskih eksperata i analitičara i da se stoga i predlaže njeno brisanje. Takođe je napomenula da zakon nigdje ne predviđa ovu obavezu.

Manjinski akcionar, gospodin Radunović je imao primjedbu na izmjene u članu 6 gdje se predlaže da se javnost može isključiti ili ograničiti i pitao zašto se dodaje riječ „ograničiti“ jer su moguće eventualne zicupotrebe iako se to do sada nije dešavalo jer većinski akcionar posjeduje preko 51% akcija. On je predložio da se uvede 2/3 većina i tako pruži prilika i manjinskim akcionarima da odlučuju o ovom pitanju. Takođe, predložio je da se sjednice snimaju, ne samo na zahtjev predsjedavajućeg.

Sekretar Društva, gospodja Strugar je pojasnila da se javnost isključuje odnosno ograničava samo u ekstremnim slučajevima i da se primjenjuje na druga lica, a ne na akcionare. Ona je dodala da se sjednice inače snimaju, uvijek kada za to postoje tehnički uslovi, i iskoristila priliku da se zahvali manjinskom akcionaru, gospodinu Radunoviću na korektnoj i dobroj saradnji.

Manjinski akcionar, gospodin Vujović je izrazio sumnju u autentičnost zapisnika sa proteklog Skupštine akcionara. Gospodja Strugar je istakla da je to njegovo pravo, ali da su potpisi garancija autentičnosti i da mnoge druge kompanije i ne usvajaju zapisnik sa Skupštine akcionara. Ona je precizirala da zapisnik sa Skupštine akcionara potpisuju 4 lica - predsjedavajući, sekretar, zapisničar i ovjerivač zapisnika, koji je ovog puta iz redova manjinskih akcionara, čime se potvrđuje autentičnost zapisnika. Gospodja Strugar je također obavijestila akcionare da se shodno izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima zapisnik sa Skupštine akcionara mora pripremiti i predati Centralnom registru Privrednog suda u roku od 15 dana od dana održavanja Skupštine akcionara.

Gospodin Krgović je predložio da se izmijeni član 19 Poslovnika tako što će se dodati da akcionari glasaju javno, podizanjem ruku ili putem glasačkih listića, u skladu sa predlogom gospodina Jeličića.

Gospodja Strugar se složila i prešlo se na glasanje za inoviranu verziju Poslovnika o radu Skupštine akcionara.

Nakon završnog glasanja konstatovano je da je Skupština akcionara donijela odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine akcionara Crnogorskog Telekom a.d. sa 38.993.921 glasova ZA, 4.058 glasova PROTIV dok je bilo bilo nevažećih listića sa 561.618 glasova.

Odluka
o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine akcionara
Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica

Član 1

U skladu sa izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima objavljenim u Službenom listu RCG br. 17/07 od 31. decembra 2007. godine i izmjenama i dopunama Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, Skupština akcionara usvaja izmjene i dopune Poslovnika o radu Skupštine akcionara Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica.

Član 2

Ovlašćuje se Sekretar Društva da pripremi prečišćen tekst Poslovnika o radu Skupštine akcionara Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

Član 3

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Na samom kraju, predsjedavajući gospodin Popadić se zahvalio akcionarima na konstruktivnom doprinosu u radu Skupštine akcionara i izrazio nadu da će rezultati poslovanja ubuduće biti sve bolji i bolji.

Redovna godišnja Skupština akcionara Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica završena je u 15:05 min.

SEKRETAR DRUŠTVA

Ratka Strugar

R. Strugar

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA

CRNOGORSKOG TELEKOMA A.D.

izvršni direktor

Slavoljub Popadić



ZAPISNIČAR

Duška Radović

Duška Radović

SVJERIVAČ ZAPISNIKA

Velira Otašević

Velira Otašević

CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA

• • **T** Crnogorski
Telekom **A.D.**
Broj/ 01-13002/2
Podgorica / 02.07.2008

STATUT

**CRNOGORSKI TELEKOM
AKCIONARSKO DRUŠTVO PODGORICA
(prečišćen tekst)**

PODGORICA, Jun 2008.



SADRŽAJ

I OPŠTE ODREDBE	3
Osnivanje i upis u registar.....	3
Odgovornost za obaveze.....	3
II NAZIV I OBILJEŽJA	3
Puni i skraćeni naziv.....	3
Pečat, štambilj, zaštitni znak i memorandum Društva.....	4
III SJEDIŠTE	4
IV DJELATNOST	4
Promjena djelatnosti.....	5
V TRAJANJE DRUŠTVA	5
VI OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE	5
Nominalni iznos osnovnog kapitala.....	5
Vrsta i klasa akcija.....	5
Povećanje osnovnog kapitala.....	6
Pravo preče kupovine novih akcija.....	6
Smanjenje osnovnog kapitala.....	6
Sticanje sopstvenih akcija.....	6
VII ORGANI DRUŠTVA, ADMINISTRACIJA I REVIZOR	7
1. SKUPŠTINA AKCIONARA	7
Djelokrug Skupštine.....	7
Zastupanje akcionara na Skupštini.....	8
Redovna Skupština.....	8
Vanredna Skupština.....	8
Postupak sazivanja Skupštine.....	8
Dnevni red Skupštine.....	9
Organizovanje - vodjenje Skupštine.....	9
Kvorum.....	9
Glasanje na Skupštini.....	9
2. ODBOR DIREKTORA	10
Broj članova i sastav.....	10
Izbor članova Odbora direktora.....	10
Uslovi za izbor članova Odbora direktora.....	10
Mandat članova Odbora direktora.....	11
Prestanak članstva u Odboru direktora.....	11
Djelokrug Odbora direktora.....	11
Odlučivanje.....	12
3. MENADŽMENT KOMITET	12
4. REVIZORSKI KOMITET	13
5. IZVRŠNI DIREKTOR	13

Djelokrug	14
Razrješenje Izvršnog direktora	14
6. SEKRETAR DRUŠTVA.....	15
Djelokrug	15
7. REVIZOR.....	15
Izbor revizora	15
VIII ZASTUPANJE I POTPISIVANJE DRUŠTVA	15
Zastupanje i potpisivanje	15
IX OPŠTI AKTI DRUŠTVA.....	16
X FINANSIJE I RASPODJELA DOBITI.....	16
Finansijski izvještaji.....	16
Rezervni fond.....	16
XI POSLOVNA TAJNA	17
Obaveza donošenja opšteg akta.....	17
Obaveza čuvanja poslovne tajne.....	17
XII ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE.....	17
XIII IZMJENE I DOPUNE STATUTA	17
Pravo inicijative za izmjene i dopune Statuta.....	17
XIV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE.....	18
Original Statuta	18
Stupanje na snagu	18

Na osnovu člana 19 i člana 35 stav 2 tačka 1 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list RCG", br. 6/02 i 17/07). Skupština akcionara Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, na redovnoj godišnjoj sjednici održanoj dana 27. juna 2008. godine, donijela je

STATUT

CRNOGORSKI TELEKOM AKCIONARSKO DRUŠTVO PODGORICA

I OPŠTE ODREDBE

Član 1

Osnivanje i upis u registar

"Telekom Crne Gore a.d." Podgorica osnovano je, u postupku podjele JP PTT saobraćaja Crne Gore Podgorica, na: Poštu Crne Gore – Društvo sa ograničenom odgovornošću i Telekom Crne Gore – akcionarsko društvo, Odlukom o podjeli ovog preduzeća broj 08-7420 od 28.10.1998. godine i u postupku preregistracije upisano u Registar Privrednog Suda u Podgorici, pod brojem Fi. 5490/98 od 31.12.1998. godine.

Član 2

Odgovornost za obaveze


- 1) Crnogorski Telekom akcionarsko društvo Podgorica (u daljem tekstu: "Društvo") je pravno lice sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim zakonom i ovim Statutom.
- 2) Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom, a akcionari snose rizik poslovanja Društva do visine svog akcionarskog uloga.
- 3) Društvo je pravni sledbenik JP PTT saobraćaja Crne Gore Podgorica, u dijelu obavljanja registrovane djelatnosti telekomunikacija.

II NAZIV I OBILJEŽJA

Član 3

Puni i skraćeni naziv

- 1) Društvo posluje pod nazivom: Crnogorski Telekom akcionarsko društvo Podgorica.
- 2) Skraćeni naziv Društva glasi: Crnogorski Telekom A.D. Podgorica.
- 3) Crnogorski Telekom A.D. Podgorica koristiće brend T-Com i T-Crnogorski Telekom.



Član 4

Pečat, štambilj, zaštitni znak i memorandum Društva

- 1) Društvo ima pečat, koji je okruglog oblika prečnika 35mm u čijem se unutrašnjem krugu nalazi tekst: Crnogorski Telekom A.D. Podgorica. U sredini pečata je brend Društva, T-Crnogorski Telekom.
- 2) Društvo ima štambilj, koji je pravougaonog oblika čije dimenzije ne mogu biti veće od 30 x 70 mm i sadrži tekst koji je istovjetan tekstu ispisanom na pečatu, sa mjestom za broj i datum.
- 3) Društvo ima svoj zaštitni znak (brend), čiji izgled i način korišćenja utvrđuje Odbor direktora.
- 4) Društvo ima svoj memorandum, koji u zaglavlju sadrži naziv i sjedište Društva, zaštitni znak, telefon, telefax, žiro-račun i druge podatke utvrdene odlukom Odbora direktora.
- 5) Organizacioni djelovi Društva imaju svoj pečat i štambilj koji, pored istovjetnih elemenata i veličine koje imaju ova obilježja Društva, sadrži i naziv tog organizacionog dijela.
- 6) Izvršni direktor Društva će posebnim aktom bliže urediti broj pečata i štambilja, njihovu upotrebu, čuvanje i evidenciju, kao i postupak izdavanja i prijema isprava.

III SJEDIŠTE

Član 5


Sjedište Društva je u Podgorici, 81000, Ul. Moskovska 29. Sjedište Društva je i sjedište uprave Društva.

IV DJELATNOST

Član 6

1) Djelatnost Društva je:

1. Telekom usluge – fiksne i mobilne,
2. prenos i emitovnje radio i televizijskih programa,
3. izdavanje i umnožavanje snimljenih zvučnih i video zapisa,
4. obezbjeđivanje internet servisa,
5. proizvodnja elektronskih komponenti,
6. opšti i građevinski radovi i radovi specijalizovanih građevinskih struka, gradnja javne telekomunikacijske mreže, objekata i drugi građevinski radovi,
7. električne i druge instalacije,
8. posredovanje pri prodaji raznih proizvoda,
9. druga trgovina na veliko,
10. trgovina na malo,
11. obrada podataka,



12. djelatnosti povezane s bazama podataka,
13. savjetovanje iz oblasti telekomunikacija i informatike,
14. održavanje i opravka uređaja i opreme,
15. druge računarske djelatnosti,
16. istraživanje i eksperimentalni razvoj na području telekomunikacione tehnologije,
17. tehničke probe i analize,
18. projektovanje, izgradnja, rekonstrukcija i održavanje telekomunikacionih objekata i opreme,
19. obuka kadrova za potrebe telekomunikacija,
20. davanje objekata i opreme u zakup,
21. usluge reklame i ekonomske propagande,
22. usluge ispitivanja tržišta,
23. poslovi iz oblasti spoljne trgovine,
24. komercijalni poslovi na ostvarivanju prometa roba i usluga,
25. inženjering.

2) Društvo može da vrši i druge djelatnosti, ukoliko se te djelatnosti uobičajeno obavljaju uz djelatnosti utvrđene u stavu 1 ovog člana.

Član 7 Promjena djelatnosti

Odluku o promjeni djelatnosti, na predlog Odbora direktora, donosi Skupština Društva dvotrećinskom većinom glasova prisutnih akcionara.

V TRAJANJE DRUŠTVA

Član 8

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.


VI OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE

Član 9 Nominalni iznos osnovnog kapitala

Osnovni kapital Društva, na dan 26.12.2003. godine, utvrđen je u nominalnom iznosu od 140.996.889,75 EUR.

Član 10 Vrsta i klasa akcija

1) Osnovni kapital Društva podijeljen je na 47.273.940 običnih akcija na ime, čija je pojedinačna



nominalna vrijednost 2,98255 €, i koje su registrovane u dematerijalizovanoj formi u Centralnoj Depozitarnoj Agenciji .

2) Obična akcija daje pravo glasa na Skupštini, pravo učešća u raspodjeli dobiti u skladu sa odredbama ovog Statuta i odlukom Skupštine, pravo na dio preostale imovine nakon likvidacije Društva, kao i druga prava utvrđena zakonom i ovim Statutom.

Član 11

Povećanje osnovnog kapitala

1) Društvo u skladu sa Zakonom može povećati osnovni kapital ulozima svojih akcionara ili drugih lica kojima izdaje nove akcije.

2) Odluku o povećanju osnovnog kapitala donosi Skupština akcionara većinom glasova, kojoj prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje 2/3 akcija, a koji su prisutni ili zastupani na Skupštini preko punomoćnika ili putem glasačkih listića.

3) Skupština može svojom odlukom, u skladu sa zakonom, ovlastiti Odbor direktora da u određenom roku, izdavanjem novih akcija poveća osnovni kapital do određenog iznosa.

Član 12

Pravo preče kupovine novih akcija

1) Kada se kapital Društva povećava novčanim ulozima, akcionari imaju pravo preče kupovine, srazmjerno broju akcija koje posjeduju na dan donošenja odluke o povećanju kapitala.

2) U svrhu ostvarivanja ovog prava, Odbor direktora je dužan osigurati da akcionari budu obaviješteni o ustovima ponude akcija na osnovu prava preče kupovine.

3) Skupština može ograničiti ili ukinuti akcionarima pravo preče kupovine novih akcija ako ima saglasnost 2/3 akcionara na koje se ta odluka odnosi.

Član 13

Smanjenje osnovnog kapitala

Osnovni kapital može se smanjiti, u skladu sa zakonom, na osnovu odluke Skupštine akcionara, za koju su glasali akcionari koji posjeduju najmanje 2/3 ukupnog broja akcija, a koji su prisutni ili zastupani na Skupštini preko punomoćnika.

Član 14

Sticanje sopstvenih akcija

1) Društvo može sticati sopstvene akcije na osnovu odluke Skupštine akcionara, u skladu sa zakonom. Za sprovođenje ove odluke Skupština može ovlastiti Odbor direktora.

2) Izuzetno od stava 1) ovog člana, Odbor direktora može donijeti odluku o sticanju sopstvenih akcija Društva ako je sticanje sopstvenih akcija neophodno radi zaštite od ozbiljne i neposredne štete po Društvo. Akcije koje se steknu na ovakav način ne mogu prelaziti 10% ukupnog osnovnog kapitala Društva. Odbor direktora je obavezan da, na prvoj narednoj sjednici od sticanja sopstvenih akcija, informiše Skupštinu akcionara o svim detaljima vezanim za sticanje sopstvenih akcija.

3) Ako Društvo ne otudji akcije u roku od 12 mjeseci od njihovog sticanja, dužno je da ih poništi u roku od 3 dana od dana isteka roka od 12 mjeseci i da o tome, u dodatnom roku od 3 dana, obavijesti Komisiju za hartije od vrijednosti i Centralnu depozitarnu agenciju.

VII ORGANI DRUŠTVA, ADMINISTRACIJA I REVIZOR

1. SKUPŠTINA AKCIONARA

Član 15

- 1) Skupština akcionara je najviši organ Društva.
- 2) Sve odluke drugih organa Društva moraju biti u skladu sa Statutom i odlukom Skupštine akcionara.

Član 16

Djelokrug Skupštine

- 1) Skupština akcionara ima isključivo pravo da:
 1. Donosi Statut Društva i njegove izmjene i dopune;
 2. Usvaja godišnje finansijske izvještaje i izvještaj o poslovanju Društva;
 3. Donosi odluku o raspolaganju imovinom Društva (kupovini, prodaji, zakupu, sticanju ili raspolaganju na drugi način) čija je vrijednost veća od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva ("imovina velike vrijednosti");
 4. Odlučuje o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka;
 5. Odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala;
 6. Bira i razrješava članove Odbora direktora i određuje im nadoknadu za rad;
 7. Imenuje i razrješava Revizora i Likvidatora Društva;
 8. Donosi odluku o izdavanju obveznica, odnosno zamjenjivih obveznica ili drugih hartija od vrijednosti;
 9. Odobrava procjenu nenovčanih uluga;
 10. Odobrava ugovore o kupovini imovine od većinskog akcionara društva ako isplata prelazi 1/10 kapitala Društva utvrđenog Statutom;
 11. Odlučuje o promjeni prava vezanih za pojedine vrste i klase akcija i zamjeni akcija jedne klase za akcije druge klase;
 12. Ograniči ili ukine prioritarno pravo akcionara da upišu akcije ili steknu zamjenjive obveznice;
 13. Odlučuje o pitanjima iz djelokruga Odbora direktora na zahtjev Odbora direktora;
 14. Donosi Poslovnik o svom radu;
 15. Odlučuje o promjeni oblika Društva i o prestanku Društva 2/3 većinom glasova svih akcionara;
 16. Odlučuje o drugim pitanjima određenim zakonom i ovim Statutom.

Član 17
Zastupanje akcionara na Skupštini

1) Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice da glasa kao njegov/njen punomoćnik na Skupštini akcionara ili da obavlja druge radnje. Punomoćje mora biti ovjereno u skladu sa zakonom. Punomoćnik ne može biti član Odbora direktora, Izvršni direktor, Sekretar Društva i revizor Društva.

Član 18
Redovna Skupština

- 1) Redovna Skupština saziva se jednom godišnje, u roku od tri mjeseca od završetka finansijske godine.
- 2) Po nalogu Odbora direktora, Sekretar Društva organizuje redovnu Skupštinu akcionara.
- 3) Pravo sazivanja Skupštine, pored Odbora direktora imaju i akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5% akcionarskog kapitala.

Član 19
Vanredna Skupština

- 1) Vanredna Skupština je svaka skupština, osim redovna godišnja Skupština akcionara.
- 2) Vanredna Skupština saziva se na zahtjev Odbora direktora ili akcionara koji posjeduju najmanje 5% glasačkih prava, u slučaju:
 1. izmjene djelatnosti Društva,
 2. izmjene akcionarskog kapitala Društva,
 3. promjene revizora prije isteka ugovorenog roka,
 4. promjene člana Odbora direktora prije isteka mandata,
 5. razmatranja ozbiljnih gubitaka Društva,
 6. davanja odobrenja Društvu da kupi sopstvene akcije,
 7. reorganizacije, spajanja, dobrovoljne likvidacije ili podnošenja predloga za pokretanje stečajnog postupka Društva,
 8. kada to zahtijeva revizor koji je podnio ostavku,
 9. smanjenja broja članova Odbora direktora ispod propisanog minimuma ili na paran broj članova,
 10. kada neto imovina Društva iznosi polovinu ili manje od vrijednosti akcionarskog kapitala Društva.
- 3) Odbor direktora može sazvati vanrednu Skupštinu akcionara kada smatra da određeno pitanje treba razmotriti na Skupštini akcionara.

Član 20
Postupak sazivanja Skupštine

1) Sazivanje Skupštine vrši se putem obavješćavanja akcionara u najmanje jednom štampanom dnevnom listu koji se izdaje u Republici i to dva puta, najkasnije 30 dana prije održavanja Skupštine. Obavještenje sadrži: mjesto, datum i vrijeme održavanja Skupštine i dnevni red sa obavještenjem gdje se mogu dobiti informacije o dnevnom redu i materijalima za Skupštinu.

2) Izuzetno, u slučaju sazivanja ponovne vanredne Skupštine, akcionari se obavještavaju najkasnije 10 dana prije dana održavanja Skupštine. Vanredna Skupština može biti sazvana i bez pridržavanja Zakonom i Statutom propisanih rokova, ako se svi akcionari sa pravom glasa, odnosno njihovi punomoćnici, sa tim saglase.

Član 21 **Dnevni red Skupštine**

1) Skupština ne može donositi odluke o pitanjima koja nijesu na dnevnom redu, osim ukoliko svi akcionari sa pravom glasa prisustvuju Skupštini.

2) Akcionari koji posjeduju najmanje 5% kapitala Društva, imaju pravo da zahtijevaju od Odbora direktora (u pisanoj formi sa navodjenjem razloga i predloga odluka uz tačke dnevnog reda koje predlažu) proširenje dnevnog reda Skupštine. Odbor direktora ne može odbiti zahtjev za proširenje dnevnog reda, ako je dostavljen u propisanoj formi, u sjedištu uprave Društva najkasnije 15 dana prije održavanja Skupštine.

3) U slučaju izmjene dnevnog reda, akcionari se obavještavaju o izmjenama dnevnog reda najkasnije 10 dana prije dana održavanja Skupštine, na isti način na koji se obavještavaju o održavanju Skupštine.

Član 22 **Organizovanje - vodjenje Skupštine**

1) Skupštinom akcionara predsjedava Izvršni direktor ili drugo lice koje odredi većina prisutnih ili zastupanih akcionara.

2) Prisustvo akcionara ili njihovih punomoćnika na Skupštini akcionara evidentira se potpisivanjem liste prisutnih. Na listi prisutnih iskazuje se i broj glasova koje posjeduje svaki akcionar. Listu prisutnih potpisuju predsjedavajući Skupštine i sekretar Društva.

3) Akcionari ili njihovi punomoćnici koji namjeravaju da prisustvuju Skupštini akcionara dužni su da se prijave Sekretaru Društva najkasnije dva časa prije održavanja Skupštine radi identifikacije i evidencije.

Član 23 **Kvorum**

1) Skupština može donositi valjane odluke ako su prisutni ili zastupljeni akcionari ili su glasali unaprijed putem glasačkih listića, koji imaju najmanje polovinu od ukupnog broja glasova sa pravom glasa, osim ako se zakonom ili ovim statutom zahtijeva drugačiji kvorum.

2) Ako ni 30 minuta nakon proteka vremena naznačenog u pozivu za početak rada Skupštine nema kvoruma u smislu odredbe stava 1 ovog člana, ponovna skupština sa istim dnevnim redom saziva se na način i pod uslovima utvrđenim zakonom.

Član 24 **Glasanje na Skupštini**

1) Glasanje na Skupštini akcionara je javno i može se obaviti putem glasačkih listića.

2) Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova zastupljenih akcija, osim u slučajevima kada se za donošenje odluke zahtijeva druga većina.

Član 25

- 1) Svaki akcionar ima pravo na jedan glas za svaku akciju koju posjeduje.
- 2) U slučaju izbora članova Odbora direktora glasa se po kumulativnom sistemu i tada svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora direktora, koji je utvrđen ovim Statutom.
- 3) Akcionar ima pravo da sve svoje glasove da jednom kandidatu ili da ih rasporedi na kandidate po svom izboru. Bez pravnog dejstva su glasovi "protiv" i "uzdržan".
- 4) Ukoliko bude predloženo više kandidata, u odnosu na broj koji Skupština bira u Odbor direktora, za članove Odbora direktora biraju se kandidati koji dobiju najveći broj glasova.

2. ODBOR DIREKTORA

Član 26

Broj članova i sastav

- 1) Odbor direktora je organ upravljanja i rukovodjenja Društvom.
- 2) Odbor direktora ima sedam članova.
- 3) Članovi Odbora direktora mogu da se biraju iz reda akcionara Društva i zaposlenih u Društvu, kao i iz reda lica izvan Društva.
- 4) Članovi Odbora direktora ne mogu biti zaposleni, odnosno punomoćnici u bilo kom drugom društvu iste ili srodne djelatnosti ili djelatnosti koja bi mogla biti konkurentna, kao ni preduzetnici koji obavljaju takvu djelatnost.
- 5) Članovi Odbora direktora i članovi njihovih užih porodica ne mogu sklapati nikakve komercijalne aranžmane sa Društvom.
- 6) Odbor direktora, između svojih članova, bira predsjednika Odbora.

Član 27

Izbor članova Odbora direktora

- 1) Članove Odbora direktora bira Skupština akcionara, na način predviđen članom 25 stav 2 ovog Statuta, a pravo predlaganja kandidata za članove Odbora direktora imaju akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala Društva.
- 2) Akcionari su dužni uz predlog dostaviti obrazloženje sa biografskim i drugim relevantnim podacima o kandidatu, kao i pismenu izjavu predloženog lica kojom izjavljuje da prihvata kandidaturu za člana Odbora direktora.

Član 28

Uslovi za izbor članova Odbora direktora

- 1) Član Odbora direktora mora biti renomirani stručnjak iz oblasti telekomunikacija, ekonomije ili poslovnog menadžmenta, sa zavidnim iskustvom, poslovnim rasudjivanjem i visokim etičkim standardima i integritetom, koji zadovoljava uslove predviđene zakonom.

Član 29 **Mandat članova Odbora direktora**

- 1) Mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara. Lice koje je bilo član Odbora direktora može biti ponovo birano. Broj mandata za člana Odbora direktora nije ograničen.
- 2) U slučaju podnošenja ostavke člana Odbora direktora ili prestanka vršenja njegove funkcije na drugi način, bira se novi Odbor direktora.
- 3) U slučaju iz stava 2) ovog člana, Odbor direktora je dužan da bez odlaganja sazove Skupštinu akcionara na kojoj će se izabrati potreban broj članova za period do isteka mandata prvobitnim članovima Odbora direktora. Do izbora novih članova Odbora direktora, preostali članovi obavljaju one poslove Odbora direktora koji ne trpe odlaganje.

Član 30 **Prestanak članstva u Odboru direktora**

- 1) Članstvo u Odboru direktora prestaje:
 - ostavkom,
 - istekom mandata, ukoliko nije došlo do ponovnog izbora,
 - razrješenjem prije isteka mandata,
 - u bilo kojim drugim drugim okolnostima, predviđenim zakonom.

Član 31 **Djelokrug Odbora direktora**

- 1) Odbor direktora upravlja i vodi poslove Društva i vrši nadzor nad tekućim poslovanjem, koje se povjerava Izvršnom direktoru i drugim licima odgovornim za posloводство (članovi Menadžmenta).
- 2) Odbor direktora je posebno ovlašten i odgovoran da:
 1. Predlaže odluke za Skupštinu i izvršava njene odluke;
 2. Donosi opšte akte koje ne donosi skupština;
 3. Predlaže Skupštini akcionara finansijske izvještaje i izvještaj o poslovanju Društva;
 4. Predlaže Skupštini akcionara raspodjelu dobiti;
 5. Imenuje i razrješava Izvršnog direktora, direktore, Sekretara Društva i utvrđuje im nadoknadu za rad;
 6. Utvrđuje strukturu i sastav menadžmenta i administracije Društva;
 7. Usvaja Biznis plan i daje smjernice Izvršnom direktoru za ostvarivanje Biznis plana;
 8. Donosi investicione odluke;
 9. Predlaže promjenu oblika Društva i prestanak Društva;
 10. Odobrava smjernice za vođenje poslova i upravlja poslovanjem Društva;
 11. Odlučuje o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim pravnim licima;
 12. Utvrđuje tarife za javne telekomunikacione usluge;
 13. Odlučuje o otvaranju računa Društva u bankama i o davanju i uzimanju kredita; utvrđuje politiku davanja i uzimanja kredita, zaključuje kreditne transakcije i obezbjeđenja za zajmove i kreditne transakcije;
 14. Odlučuje o ulaganjima s drugim domaćim i stranim subjektima;
 15. Odlučuje o prigovorima u postupku javnog nadmetanja odnosno ustupanja radova prikupljanjem ponuda;

16. Odlučuje u drugom stepenu na izrečenu mjeru prestanka radnog odnosa zaposlenog;
17. Formira komitete u čiji sastav ulaze članovi Odbora direktora i druga lica (kao što su Menadžment Komitet, Revizorski Komitet, Komitet za naknade) i utvrđuje njihovu nadležnost, sastav i djelokrug;
18. Zaključuje ugovor sa revizorom;
19. Donosi poslovnik o svom radu;
20. Donosi odluku o osnivanju novih društava, povezanih društava i o raspolaganju akcijama i udjelima u drugim društvima i imenuje predstavnike u organe drugih društava i povezanih društava;
21. Odobrava godišnji Biznis plan i budžet Društva, strateške planove i operativne planove;
22. Odlučuje o svim pitanjima koja povlače materijalnu odgovornost Društva;
23. Obavlja druge aktivnosti utvrđene zakonom i ovim Statutom.

3) Odbor direktora odlučuje o svim drugim pitanjima koja zakonom ili ovim Statutom nijesu u nadležnosti Skupštine akcionara.

4) Odredene poslove iz svog djelokruga Odbor direktora može povjeriti članovima Odbora, članovima Menadžment Komiteta ili Izvršnom direktoru Društva, u skladu sa zakonom.

Član 32 Odlučivanje

- 1) Odbor direktora odlučuje ako je prisutno više od polovine članova.
- 2) Odbor direktora donosi odluke većinom glasova prisutnih članova.
- 3) U slučaju jednake podjele glasova, glas predsjednika je odlučujući.

3. MENADŽMENT KOMITET

Član 33


- 1) Menadžment komitet vrši poslove u skladu sa ovlaštenjima utvrđenim ovim Statutom.

Član 34

- 1) Menadžment komitet ima najmanje 5 (pet), a najviše 9 (devet) članova, koje imenuje Odbor direktora.
- 2) Mandat članova Menadžment komiteta vezan je za funkciju koju obavljaju u Društvu.

Član 35

- 1) Menadžment Komitet je ovlašćen da sprovodi tekuće aktivnosti Društva, u skladu sa Pravilima o radu Menadžment Komiteta.



2) Menadžment Komitet je ovlašćen da, pored ostalog:

1. Donosi opšta akta koja ne donosi Odbor direktora i Skupština akcionara,
2. Donosi investicione odluke u skladu sa Pravilima o radu Menadžment Komiteta koja donosi Odbor direktora,
3. Daje saglasnost na ugovore koje zaključuje Izvršni direktor,
4. Utvrđuje i donosi tarife za javne telekomunikacione usluge koje se pružaju na konkurentskim osnovama,
5. Predlaže Odboru direktora da donese odluku u drugom stepenu na izrečenu mjeru prestanka radnog odnosa zaposlenog,
6. Vršiti i druge poslove u skladu sa Pravilima o radu Menadžment Komiteta i donosi odluke o poslovnim i tekućim operativnim aktivnostima, koje mu je povjerio Odbor direktora.

4. REVIZORSKI KOMITET

Član 36

1) Revizorski Komitet, koji je ustanovio Odbor direktora, sastoji se najmanje 3 (tri), a najviše 5 (pet) članova, od kojih svako mora imati znanje iz oblasti finansija. Jedino članovi koji nijesu na rukovodećim funkcijama Odbora direktora i/ili druge nezavisne osobe, u skladu sa Pravilima o radu Revizorskog Komiteta, mogu biti izabrani za članove Revizorskog Komiteta. Najmanje jedan član Revizorskog Komiteta mora biti finansijski ekspert.

2) Pravila o radu Revizorskog Komiteta, koje je donio Odbor direktora, regulišu način njegovog funkcionisanja.


3) Primarna uloga Revizorskog Komiteta je da pruža podršku Odboru direktora u nadziranju

1. tačnosti i potpunosti finansijskih izvještaja Društva,
2. uskladenosti Društva sa pravnim i regulatornim propisima,
3. kvalifikacije i nezavisnosti eksternog revizora i
4. vršenja interne revizije i rada eksternog revizora.

5. IZVRŠNI DIREKTOR

Član 37

Izvršni direktor mora biti renomirani stručnjak ekspert iz oblasti telekomunikacija, ekonomije ili poslovnog upravljanja, sa zavidnim iskustvom, poslovnim rasudjivanjem, visokim etičkim standardima i integritetom, koji ispunjava zahtjeve predviđene zakonom.



Član 38 Djelokrug

1) Izvršni direktor Društva dužan je da sprovodi odluke Odbora direktora, koje se odnose na:

1. Poslovanje Društva,
2. Upravljanje imovinom Društva,
3. Otvaranja računa u bankama,
4. Zapošljavanje lica u Društvu,
5. Donošenje internih akata koji su obavezni za sve zaposlene u Društvu.

2) Izvršni direktor, u smislu stava 1) ovog člana:

1. Organizuje proces rada Društva,
2. Stara se i odgovara za zakonitost rada Društva, u granicama svojih ovlašćenja,
3. Predlaže mjere Odboru direktora i Menadžment komitetu za unapredjenje poslovanja,
4. Zastupa i predstavlja Društvo,
5. Odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih, u skladu sa zakonom, Kolektivnim ugovorom i opštim aktima Društva,
6. Odlučuje o disciplinskoj odgovornosti radnika,
7. Formira stručne komisije i radne grupe i određuje djelokrug i način njihovog rada,
8. Zaključuje ugovore,
9. Vršiti druge poslove utvrđene Statutom, odlukama Odbora direktora i Menadžment Komiteta.

3) Izvršni direktor određene poslove iz svog djelokruga može prenijeti na članove menadžmenta Društva, u skladu sa Zakonom, odlukom Odbora direktora ili Menadžment komiteta

Član 39 Mandat Izvršnog direktora

Izvršni direktor imenuje se na period od pet godina, uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Član 40 Razrješenje Izvršnog direktora

1) Izvršni Direktor može biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata. U tom slučaju Izvršni Direktor ima prava i obaveze, u skladu sa ugovorom koji je zaključio sa Odborom direktora.

2) U slučaju da iz bilo kog razloga Izvršni direktor bude spriječen u obavljanju poslova, Odbor direktora je dužan da, do imenovanja novog Izvršnog direktora ili prestanka razloga njegove spriječenosti u obavljanju posla, odredi jednog od članova Odbora direktora da vrši funkciju Izvršnog direktora .



6. SEKRETAR DRUŠTVA

Član 41 Djelokrug

- 1) Sekretara Društva imenuje Odbor direktora na period od pet godina.
- 2) Sekretar Društva može se ponovo imenovati, nezavisno od broja prethodnih mandata.
- 3) Sekretar Društva vrši poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom, a posebno je odgovoran da:
 1. organizuje sjednice Skupštine akcionara, Odbora direktora i Menadžment komiteta;
 2. organizuje evidenciju i dokumentaciju Društva;
 3. dostavlja Centralnom Registru Privrednog Suda dokumenta i podatke za registraciju.
- 4) Sekretar Društva vrši i druge poslove koje mu odrede Odbor direktora, Menadžment komitet i Izvršni direktor.

Član 42 Kvalifikacije

Za Sekretara Društva može biti imenovano lice koje, pored opštih ulova predviđenih zakonom ima znanje i iskustvo potrebno za vršenje poslova koje obavlja Sekretar Društva.

7. REVIZOR

Član 43 Izbor revizora

- 1) Revizora Društva bira Skupština akcionara većinom glasova prisutnih akcionara, na predlog Odbora direktora, za period koji ne može biti kraći od tri mjeseca niti duži od godinu dana.
- 2) Pravo predlaganja kandidata za Revizora Društva imaju akcionari koji imaju najmanje 5% akcionarskog kapitala Društva.

VIII ZASTUPANJE I POTPISIVANJE DRUŠTVA

Član 44 Zastupanje i potpisivanje

- 1) Društvo zastupaju Predsjednik Odbora direktora i Izvršni direktor, svaki u granicama svojih ovlašćenja, utvrđenih ovim Statutom i odlukama Odbora direktora ili Menadžment komiteta.
- 2) Odbor direktora, na predlog Predsjednika Odbora direktora ili Izvršnog direktora, može dati ovlašćenje članu Odbora direktora ili drugom zaposlenom u Društvu za potpisivanje ugovora, čiju je sadržinu i obaveze koje se njime preuzimaju prethodno odobrio.



- 3) Ugovore, sporazume i druge dokumente kojima Društvo preuzima određene obaveze potpisuju zajedno dva potpisnika .
- 4) Izvršni direktor može ovlastiti jednog od direktora Društva za potpisivanje ugovora, sporazuma i drugih pravno obavezujućih dokumenata.
- 5) Odbor direktora može dati ovlaštenje za zastupanje članovima Menadžment komiteta.

IX OPŠTI AKTI DRUŠTVA

Član 45

- 1) Društvo donosi opšte akte u skladu sa zakonom, odredbama ovog Statuta i odlukama nadležnih organa Društva.
- 2) Statut je najviši akt Društva koji donosi Skupština akcionara.
- 3) Druga opšta akta Društva moraju biti u skladu sa Statutom Društva.
- 4) Izmjene i dopune akta donose se na način i po postupku utvrđenom za njihovo donošenje.
- 5) Opšti akt Društva objavljuje se na odgovarajući način koji omogućava zaposlenima u Društvu da se upoznaju sa njegovim sadržajem.
- 6) Opšti akt stupa na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja. Izuzetno, kad postoje razlozi utvrđeni u postupku donošenja, opšti akt stupa na snagu najranije danom donošenja odnosno objavljivanja.

X FINANSIJE I RASPODJELA DOBITI

Član 46 Finansijski izvještaji

- 1) Finansijska godina je kalendarska godina.
- 2) Društvo obavezno sastavlja izvještaj o poslovanju Društva u toku finansijske godine.

Član 47 Rezervni fond

- 1) Društvo ima obavezni rezervni fond u koji se svake godine od dobiti unosi najmanje 5%, dok fond ne dostigne iznos u visini od 10% od osnovnog kapitala.

2) Rezervni fond do visine iznosa utvrđenog u stavu 1 ovog člana služi isključivo za pokriće eventualnih gubitaka, a preko tog iznosa može se koristiti i za druge namjene, u skladu sa ovim Statutom.

XI POSLOVNA TAJNA

Član 48

Obaveza donošenja opšteg akta

- 1) U Društvu se donosi opšti akt kojim se naročito utvrđuje:
 1. koje se isprave i podaci imaju smatrati poslovnom tajnom Društva, čije bi odavanje neovlašćenom licu bilo protivno poslovanju Društva i štetilo interesima i poslovnom ugledu Društva i
 2. koja su lica ovlašćena da saopštavaju drugim licima sadržaj isprava i podatke koji imaju značaj poslovne tajne Društva.

Član 49

Obaveza čuvanja poslovne tajne

- 1) Poslovnu tajnu Društva dužni su da čuvaju akcionari, članovi Odbora direktora, članovi Menadžment komiteta, druga ovlašćena lica i zaposleni u Društvu, koji su na bilo koji način saznali sadržaj isprava ili podatke koji se smatraju poslovnom tajnom Društva.
- 2) Obaveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje ni pošto lica navedena u stavu 1 ovog člana izgube status na osnovu koga su odgovorna za čuvanje poslovne tajne Društva.

XII ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 50


- 1) U Društvu se posebnim aktom uređuje pitanje zaštite životne sredine u vezi sa obavljanjem djelatnosti Društva.
- 2) Odbor direktora utvrđuje sredstva kojima se obezbjeđuje zaštita i unapređenje životne sredine.

XIII IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Član 51

Pravo inicijative za izmjene i dopune Statuta

- 1) Izmjene i dopune Statuta donose se na način i po postupku koji je utvrđen za donošenje Statuta.
- 2) Pravo inicijative za izmjene odnosno dopune Statuta Društva imaju akcionari koji pojedinačno ili zajedno imaju akcije koje daju više od 5% ukupnog broja glasova i Odbor direktora.



3) Akcionari svoje pravo inicijative ostvaruju tako što obrazloženi predlog za izmjenom i dopunom Statuta dostavljaju Odboru direktora. Na dalji postupak, primjenjuju se odgovarajuće odredbe ovog Statuta.

4) Kad Odbor direktora samostalno pokrene inicijativu, dostavlja ili na odgovarajući način stavlja na uvid obrazloženi predlog za izmjene odnosno dopune Statuta svim akcionarima, najmanje 20 dana prije održavanja Skupštine na kojoj će odlučivati o izmjeni odnosno dopuni Statuta.

XIV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 52 Original Statuta


Originalom Statuta smatra se tekst Statuta koji je usvojen na Skupštini, čije sve stranice parafira predsjedavajući skupštine koja ga je donijela i potpiše ga.

Član 53 Stupanje na snagu

Statut stupa na snagu osmog dana od dana donošenja osim ako drugačije nije utvrđeno odlukom o usvajanju Statuta i registrovaće se kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici.



**PREDSJEDAVAJUĆI
SKUPŠTINE AKCIONARA**


Slavoljub Popadić



Republika Crna Gora

OBAVJEŠTENJE O NASTAVKU REGISTRACIJE

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj **4 - 0000618 / 026**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA

produžilo registraciju dana 02.08.2008 u 10:00 sati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02).

Obaveza sledećeg produženja je na da 02.08.2009 u skladu sa čl. 86. st. 8 i 9 Zakona o privrednim društvima

Ljiljana Pogobut
10. 07. 2008.

M.P.

REGISTRATOR

Dejan Terzić
DEJAN TERZIĆ



CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

PRILAVA O PRODUZENJU REGISTRACIJE
AKCIONARSKOG ILI DRUSTVA SA
OGRANICENOM ODGOVORNOSCU

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Приймљено уз прилогу
дана 10. 07. 2008. године
појасног дана

Form 9 PROĐ
DRUSTVA

Naziv društva	Reg.br 4-0000618/001
Crnogorski Telekom a.d. Podgorica Ul. Moskovska 29, 81000 Podgorica	

Licno ime i adresa svakog člana odbora direktora, izvršnog direktora i sekretara


Ime Daniel Szasz MB	Ime Deves Szluha MB	Ime Janos Szabo MB
Duznost Član odbora direktora	Duznost Član odbora direktora	Duznost Član odbora direktora
Ime Gabor Pal MB	Ime Gereon Hammel MB	Ime Hans-Peter Schultz MB
Duznost Član odbora direktora	Duznost Član odbora direktora	Duznost Član odbora direktora

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Ime Tripko Krgović	Ime Slavoljub Popadić	Ime Ratka Strugar
Duznost Član odbora direktora	Duznost Izvršni direktor	Duznost Sekretar
Ime	Ime	Ime
MB	MB	MB
Adresa	Adresa	Adresa
Duznost	Duznost	Duznost

Ovim podnosim prijavu za produženje registracije akcionarskog društva - društva sa ograničenom odgovornošću (precrtati nepotrebno), prema odredbama Zakona o privrednim društvima.

POTPIS OVLAŠTENOG LICA
Izvršni direktor Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica
Slavoljub Popadić



Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	Registarski broj ove prijave:
	Datum registracije :

CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA

Podgorica, 10.07.2008. godine

 Crnogorski Telekom	A.D.
Broj /	02-13650/2
Podgorica /	10.07.2008

PUNOMOĆJE

Ovim ovlašćujem RADOVIĆ DUŠKU, registarski broj lične karte
 zdata od CB Podgorica 27.06.2000. godine, da kod Centralnog
registra Privrednog suda u Podgorici preuzme obavještenje o produženju registracije za
Crnogorski Telekom a.d. Podgorica.

IZVRŠNI DIREKTOR
CRNOGORSKOG TELEKOMA AD



Slavoljub Popadić

Crnogorski Telekom A.D.
Moskovska 29, 81000 Podgorica

Broj / 02-13650

Podgorica / 10. 07. 2008

PRIVREDNI SUD

Centralni registar

n/r regulatora

PODGORICA

Izdatum 10.07.2008. godine
Vas broj
Predmet Prijava za produženje registracije za Crnogorski Telekom a.d. Podgorica

Poštovani,

U skladu sa odgovarajućim odredbama Zakona o privrednim društvima, dostavljamo Vam neophodne podatke i prijavu za produženje registracije Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica, shodno zakonskoj obavezi godišnje registracije Društva.

S poštovanjem,

Sekretar Društva

Ratka Strugar



Pilog:

Kao u tekstu

Crnogorski Telekom A.D.
Adresa Moskovska 29, 81000 Podgorica, Crne Gora
Telefon +382 81 433 704
Faks +382 81 432 400
E-mail office@telekom-cg.com
Web site www.telekom-cg.com
PIB 02289377
PDV reg. broj 20/31-00049-4
#iro račun CKB 510-103-22, Atlasmont banka 505-100-62, Montenegro banka 530-1258-22



Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI
PROMJENE PODATAKA**

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj **4 - 0000618 / 027**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA

registrovalo promjenu podataka dana 30.04.2009 u 10:00 sati, u skladu sa odredbama
Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao

AKCIONARSKO DRUŠTVO

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 04.05.2009

Paulović Ivan

04.05.2009

CRPS
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **DENES SZLUHA**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **JANOS SZABO**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **GABOR PAL**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **TRIPKO KRGOVIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **HANS - PETER SCHULTZ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

4 - 0000618 / 027

<i>Svojstvo:</i>	Član odbora direktora
<i>Ovlašćenje:</i>	<i>kollektivno</i>
Ime i prezime:	<u>GEREON HAMMEL</u>
Adresa:	<div style="border: 1px solid red; height: 20px; width: 100%;"></div>
Matični broj ili br. pasoša:	
Datum i mjesto rođenja:	
<hr/>	
<i>Svojstvo:</i>	Izvršni direktor
<i>Ovlašćenje:</i>	<i>pojedinačno</i>
Ime i prezime:	<u>SLAVOLJUB POPADIĆ</u>
Adresa:	<div style="border: 1px solid red; height: 20px; width: 100%;"></div>
Matični broj ili br. pasoša:	
<hr/>	
<i>Svojstvo:</i>	Sekretar
<i>Ovlašćenje:</i>	<i>pojedinačno</i>
Ime i prezime:	<u>RATKA STRUGAR</u>
Adresa:	<div style="border: 1px solid red; height: 20px; width: 100%;"></div>
Matični broj ili br. pasoša:	
<hr/>	
<i>Svojstvo:</i>	Revizor
Naziv:	<u>PREDUZEĆE ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE "PRICEWATERHOUSECOOPERS" D.O.O. - PODGORICA</u>
Adresa:	<u>POSLOVNI CENTAR "KRUŠEVAC", RIMSKI TRG 50 PODGORICA</u>
Matični broj ili br. pasoša:	<u>62656337</u>
<hr/>	
<i>Svojstvo:</i>	Član Menadžment Komiteta
<i>Ovlašćenje:</i>	<i>kollektivno</i>
Ime i prezime:	<u>SLAVOLJUB POPADIĆ</u>
Adresa:	<div style="border: 1px solid red; height: 20px; width: 100%;"></div>
Matični broj ili br. pasoša:	
<hr/>	
<i>Svojstvo:</i>	Član Menadžment Komiteta
<i>Ovlašćenje:</i>	<i>kollektivno</i>
Ime i prezime:	<u>GEORG MUNDL</u>
Adresa:	<div style="border: 1px solid red; height: 20px; width: 100%;"></div>
Matični broj ili br. pasoša:	

4 - 0000618 / 027

<i>Svojstvo:</i>	Član Menadžment Komiteta
<i>Ovlašćenje:</i>	<i>kollektivno</i>
Ime i prezime:	<u>EVA ULIČEVIĆ</u>
Adresa:	
Matični broj ili br. pasoša:	
<i>Svojstvo:</i>	Član Menadžment Komiteta
<i>Ovlašćenje:</i>	<i>kollektivno</i>
Ime i prezime:	<u>BEATA PRISZTACS</u>
Adresa:	
Matični broj ili br. pasoša:	
<i>Svojstvo:</i>	Član Menadžment Komiteta
<i>Ovlašćenje:</i>	<i>kollektivno</i>
Ime i prezime:	<u>TIBOR VIDOS</u>
Adresa:	
Matični broj ili br. pasoša:	
<i>Svojstvo:</i>	Član Menadžment Komiteta
<i>Ovlašćenje:</i>	<i>kollektivno</i>
Ime i prezime:	<u>ZOLTAN PINKOLA</u>
Adresa:	
Matični broj ili br. pasoša:	
<i>Svojstvo:</i>	Član Menadžment Komiteta
<i>Ovlašćenje:</i>	<i>kollektivno</i>
Ime i prezime:	<u>MILJA ZEKOVIĆ</u>
Adresa:	
Matični broj ili br. pasoša:	
<i>Svojstvo:</i>	Član Menadžment Komiteta
<i>Ovlašćenje:</i>	<i>kollektivno</i>
Ime i prezime:	<u>MANFRED KNAPP</u>
Adresa:	
Matični broj ili br. pasoša:	

5

4-0000618 / 027

Finansijski izvještaj za godinu 2002 Finansijski izvještaj za godinu 2003
Finansijski izvještaj za godinu 2004

Dejan Terzić
REGISTRATOR

M.P.

DEJAN TERZIĆ

PRAVNA POUKA: Ovaj akt je konačan. Protiv istog može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom RCG, u roku od 30 dana od dana prijema potvrde.

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Podaci o osnivačima:

Status: Osnivač Član DOO Akcionar Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo
 *upisati status

Poslovno ime/
Ime i prezime: Sjedište/Adresa: Mjesto Država

Matični broj/
jedinствени
matični broj: Ulica Broj

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja
i za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

Udio: %

*akcionar ne popunjava podatke o udjelu

Status: Osnivač Član DOO Akcionar Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo
 *upisati status

Poslovno ime/
Ime i prezime: Sjedište/Adresa: Mjesto Država

Matični broj/
jedinствени
matični broj: Ulica Broj

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja
i za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

Udio: %

*akcionar ne popunjava podatke o udjelu

Status: Osnivač Član DOO Akcionar Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo
 *upisati status

Poslovno ime/
Ime i prezime: Sjedište/Adresa: Mjesto Država

Matični broj/
jedinствени
matični broj: Ulica Broj

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja
i za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

Udio: %

*akcionar ne popunjava podatke o udjelu

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: _____

M.P.

3

*potpis i pečat registratora

Podaci o direktoru i/ili organima upravljanja

Naziv organa upravljanja Odbor direktora Upravni odbor Skupština Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

Predsjednik organa upravljanja

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasosa i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlaštenja u prometu:

 neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašten da djeluje:

 Pojedinačno Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim
odborima i položaji u
drugim društvima:Mjesto registracije tih
društava (ako nije u Crnoj
Gori):

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratna:

M.P.

4

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Direktor

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

_____ *potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Sekretar društva

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

_____ *potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

* Popunjava se samo za Akcionarska društva

Potvrda registratura:

M.P.

5

*potpis i pečat registratora

11

Revizor društva[†]

Poslovno ime /
Ime i prezime:

PRICEWATERHOUSECOOPERS D.O.O. PODGORICA

Matični broj
/jedinstveni matični broj:

02656337

Adresa:

Poslovni centar Kruševac, Rimski trg br. 50, Podgorica

*za strano fizičko lice unijeti broj pasosa i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

_____ *potpis

Član organa upravljanja

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasosa i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

_____ *potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa _____ *upisani sa kim ako je kolektivno

- Predsjednikom organa upravljanja
- Članovima organa upravljanja
- Direktorom društva
- Sekretarom društva

*upisati, ako je drugačije od ponudjenog

Članstvo u drugim
odborima i položaji u
drugim društvima:

Mjesto registracije tih
društava (ako nije u Crnoj
Gori):

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

[†] Popunjava se samo za Akcionarsko društvo

Potvrda registratora:

M.P.

6

*potpis i pečat registratora

A7

Član organa upravljanja

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: _____ ***potpis**

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenje

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

na _____ *upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: _____

M.P.

*potpis i pečat registratora

Član organa upravljanja

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasuša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: _____ *potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa _____ *upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponudjenog

Članstvo u drugim od borima i položaji u drugim društvima:

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____ M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: _____ M.P. 8

*potpis i pečat registratora

19

PODACI O DRUGIM ZASTUPNICIMA

Ime i prezime: Ferenc Vazlavik

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Funkcija u privrednom subjektu: Finansijski direktor, član Menadžment Komiteta

*upisuje se samo ukoliko je zastupnik ima

Ovlaštenja u prometu:

 neograničena ograničena U skladu sa Statutom

*unijeti opis ograničenja

Ovlašten da djeluje:

 Pojedinačno Kolektivno SA Ostalim članovima Menadžment Komiteta, izvršnim direktorom, predsjednikom i članovima Odbora direktora

*upisati sa kim ako je kolektivno

Ime i prezime: Beata Prisztacs

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Funkcija u privrednom subjektu: Direktor za ljudske resurse, član Menadžment Komiteta

*upisuje se samo ukoliko je zastupnik ima

Ovlaštenja u prometu:

 neograničena ograničena U skladu sa Statutom

*unijeti opis ograničenja

Ovlašten da djeluje:


 Pojedinačno Kolektivno SA Ostalim članovima Menadžment Komiteta, izvršnim direktorom, predsjednikom i članovima Odbora direktora

*upisati sa kim ako je kolektivno

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



M.P.

*potpis je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: M.P. 12

*potpis i pečat registratora

28

PODACI O DJELOVIMA DRUŠTVA

Ime dijela društva:		
Sjedište:	Mjesto	
	Ulica	broj

Pretežna djelatnost:

--	--	--	--	--	--	--	--

Zastupnik:
 Ime i prezime:
 Jedinствeni matični broj:
*za strano fizičko lice unijeti broj paspasa i državu izdavanja

Ime dijela društva:		
Sjedište:	Mjesto	
	Ulica	broj

Pretežna djelatnost:

--	--	--	--	--	--	--	--

Zastupnik:
 Ime i prezime:
 Jedinствeni matični broj:
*za strano fizičko lice unijeti broj paspasa i državu izdavanja

IZJAVA:
 Garantujem za tačnost unijetih podataka.
 Potpis podnosioca: _____ M.P. _____
*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: _____
*potpis i pečat registratora

M.P.

10

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 134781
Datum: 30.04.2009

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 30.04.2009, pod registarskim brojem 4-0000618/027 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA. Odlukom Skupštine akcionara od 30.04.2009. godine vrši se pripajanja D.O.O. INTERNET CRNA GORA I D.O.O T - MOBILE CRNA GORA A.D. CRNOGORSKI TELEKOM. Odlukom Odbora direktora od 28.04.2009. godine razrešava se Ferenc Vaczlavik a imenuje Manfred Knapp. Odlukom Skupštine akcionara od 30.04.2009. godine upisuje se za revizora PRICEWATERSHOUSECOOPERS DOO PODGORICA Odlukom Skupštine akcionara od 30.04.2009. godine vrši se promjena Statuta Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

GA
04.05/09
M

Registrator
Dejan Terzić
TERZIĆ DEJAN

CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA

Podgorica, 29.04.2009. godine

Crnogorski
Telekom

A.D.

Broj/

07-10214

Podgorica /

29.04.2009.


PUNOMOĆJE

Ovim ovlašćujem Pavličić Ivana, registarski broj lične karte

od CB Podgorica 05.04.2007 godine, da kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici preda potrebna dokumenta i preuzme potvrdu o registraciji kojom je registrovana promjena podataka za Crnogorski Telekom a.d. Podgorica, a koje se odnose na:

- Restrukturiranje Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica.
- Izmjene i dopune statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica
- Imenovanje nezavisnog revizora za 2009 god.
- Imenovanje novog finansijskog direktora

IZVRŠNI DIREKTOR
CRNOGORSKOG TELEKOMA AD



CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАРFormular za registraciju i promjenu podataka
Predataci podatakaPOČETNA REGISTRACIJA | |
PROMJENA PODATAKA | |

preduzimač doneo

Broj: Broj/izdavanja Datum: 12/14/2009

Oblik obavljanja privredne djelatnosti:

 KD AD DOO OD
 NVO Ustanova Zadruga Ostali

PUNI NAZIV:	CRNOGORSKI TELEKOM AKCIONARSKO DRUŠTVO PODGORICA	
Skraćeni naziv:	CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA	
Rok na koji se društvo osniva:	Na neodređeno vrijeme	
Registarski broj:	40000618/026	
Podaci o Statutu:	*popunjava se kad je registracija primjene podataka Datum donošenja: 08.08.2002. Datum izmjena: 30.06.2008., 25.04.2009.	
Podaci o Ugovoru/odluci o osnivanju:	Datum zaključenja/donošenja: 24.07.2000. Datum dopuna: 30.04.2009.	

ADRESA UPRAVE	Mjesto	Podgorica
	Sjedište:	Podgorica
Ulica i broj:	Moskovska br. 29	

ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE:	Mjesto	Podgorica
	Ulica i broj	Moskovska br. 29
*popunjava se ako je drugačije od adrese uprave		

Rezervisani naziv	
Broj i datum potvrde o rezervisanom nazivu:	
*popunjava se ukoliko je izvršena rezervacija	

Prijava se podnosi preko: Zastupnika Punomoćnika

Broj i datum potvrde upisa ovlaštenog podnosioca

Elektronska prijava

*popunjava se u slučaju elektronske prijave

Podnosilac prijave:

Ime i prezime:	Slavoljub Popadić	Adresa:	
Jedinstveni matični broj:			
*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja			

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca:

Potvrda registratora:

*potpis i pečat registratora

M.P.

1

19

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

*počet je klasovan kod prijave promjene podataka

Pretežna djelatnost:

6 4 2 0 0

Telekomunikacije

Podaci o osnovnom kapitalu:

Ukupan osnovni kapital:

140.996.889,75 EUR

novčani+nenovčani

novčani

iznos:

140.996.889,75 EUR

nenovčani

iznos:

*podaci o kapitalu se unose u eurima

Promjene osnovnog kapitala (povećanje/smanjenje):

Povećanje

Novčani

Iznos

Smanjenje

Nenovčani

Iznos

*popunjava se u slučaju promjene osnovnog kapitala

Ukupan osnovni kapital nakon izmjena:

Iznos

novčani+nenovčani

Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija:

Navešti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz formular

Rješenje priloženo

DA

NE

*popunjava se samo za AD

Rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije:

Navešti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz formular

Rješenje priloženo

DA

NE

*popunjava se samo za AD

Kontakt:

Telefon:

+ 382

+ 382

+ 382

Fax:

+ 382

Elektronska adresa E-mail:

Adresa internet strane:

www.

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

[Handwritten signature]



*počet je klasovan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora:

M.P.

2

*potpis i pečat registratora

20

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Podaci o osnivačima:

Status: Osnivač Član DOO Akcionar Ortak

Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*upisati status

Poslovno ime/
Ime i prezime: Madjarski Telekom

Sjedište/Adresa:

Mjesto: Budimpešta
Država: Madjarska

Matični broj/
jedinствeni
matični broj:

Ulica: Krisztina crt.
Broj: 55

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja
i za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

Udio: %

*akcionar ne popunjava podatke u udjelu

Status: Osnivač Član DOO Akcionar Ortak

Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*upisati status

Poslovno ime/
Ime i prezime:

Sjedište/Adresa:

Mjesto: Država:

Matični broj/
jedinствeni
matični broj:

Ulica: Broj:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja
i za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

Udio: %

*akcionar ne popunjava podatke u udjelu

Status: Osnivač Član DOO Akcionar Ortak

Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*upisati status

Poslovno ime/
Ime i prezime:

Sjedište/Adresa:

Mjesto: Država:

Matični broj/
jedinствeni
matični broj:

Ulica: Broj:


*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja
i za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

Udio: %

*akcionar ne popunjava podatke u udjelu

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:




Potvrda registratora:

M.P.

3

*potpis i pečat registratora

Podaci o direktoru i/ili organima upravljanja

Naziv organa upravljanja

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

Predsjednik organa upravljanja

Ime i prezime:

Daniel Szasz

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

- neograničena ograničena

U skladu sa Statutom

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

- Pojedinačno Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponudene

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora:

M.P.

4

*potpis i pečat registratora

22

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Direktor

Ime i prezime:

Slavoljub Popadić

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

u skladu sa Statutom

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa *upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Sekretar društva*

Ime i prezime:

Ratka Strugar

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

U skladu sa Statutom

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa *upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

* Popunjava se samo za Akcionarska društva


Potvrda registratora:

*potpis i pečat registratora

M.P.

5

03



CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Revizor društva*

Poslovno ime /
Ime i prezime:

PRICEWATERHOUSECOOPERS D.O.O. PODGORICA

Matični broj
/jedinствeni matični broj:

02656337

Adresa:

Poslovni centar Kruševac, Rimski trg br. 50, Podgorica

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

EMANUEL KOENIG, PASOŠ BR. P1073413, HAURICIOUS

*potpis

Član organa upravljanja

Ime i prezime:

Jedinствeni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa

*upisati sa klm ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim
odborima i položaji u
drugim društvima:

Mjesto registracije tih
društava (ako nije u Crnoj
Gori):

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



*pečat je uložean kod prijave promjene podataka



* Popunjava se samo za Akcionarsko društvo

Potvrda registratora:

M.P.

6

*potpis i pečat registratora

27

Potpis podnosioca: _____

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave i promjene podataka

Član organa upravljanja

Ime i prezime:

Janos Szabo

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Saglasnost sa imenovanjem: _____

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

 neograničena ograničena

U skladu sa Statutom

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

 Pojedinačno Kolektivno

sa _____ *upisati sa kim ako je kolektivno

 Predsjednikom organa upravljanja Članovima organa upravljanja Direktorom društva Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim
odborima i položaji u
drugim društvima:

MakTel

Mjesto registracije tih
društava (ako nije u Crnoj
Gori):

Makedonija

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave i promjene podataka



Potvrda registratora: _____

M.P.

*potpis i pečat registratora

7

28

Član organa upravljanja

Ime i prezime: Jedinstveni matični broj: Adresa: Saglasnost sa imenovanjem: *potpis

Ovlašćenja u prometu:

 neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

 Pojedinačno Kolektivnosa *upisati sa kim ako je kolektivno Predsjednikom organa upravljanja Članovima organa upravljanja Direktorom društva Sekretarom društva


*unijeti ako je drugačije od ponudjenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: 

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora:

M.P.

*potpis i pečat registratora

8

26

Član organa upravljanja

Ime i prezime: Gereon Hammel

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Saglasnost sa imenovanjem: _____ *potpis

Ovlašćenja u prometu:

 neograničena ograničena U skladu sa Statutom

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

 Pojedinačno Kolektivno

sa _____ *upisati sa kim ako je kolektivno

 Predsjednikom organa upravljanja Članovima organa upravljanja Direktorom društva Sekretarom društva _____

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim
odborima i položaji u
drugim društvima:

/


Mjesto registracije tih
društava (ako nije u Crnoj
Gori):

/

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora:

M.P.

9

*potpis i pečat registratora

27

Član organa upravljanja

Ime i prezime: Jedinstveni matični broj: Adresa:

Saglasnost sa imenovanjem: _____ *potpis

Ovlašćenja u prometu:

 neograničena ograničena

*upisati opis ograničenja

Ovlašten da djeluje:

 Pojedinačno Kolektivno

sa _____ *upisati sa kim ako je kolektivno

 Predsjednikom organa upravljanja Članovima organa upravljanja Direktorom društva Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponudene

Članstvo u drugim
odborima i položaji u
drugim društvima:Mjesto registracije tih
društava (ako nije u Crnoj
Gori):

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____

*potpisje obavezan kod prijave prilikom podataka



Potvrda registratora: _____

*potpis i pečat registratora

M.P.

10

28

Član organa upravljanja

Ime i prezime: Tripko Krgović

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

avanja

Saglasnost sa imenovanjem: _____ *potpis

Ovlašćenja u prometu:

 neograničena ograničena U skladu sa Statutom

*unijeti op's ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

 Pojedinačno Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

 Predsjednikom organa upravljanja Članovima organa upravljanja Direktorom društva Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponudjenog

Članstvo u drugim
odborima i položaji u
drugim društvima:


1. Otrantkomerc AD Ulcinj;
2. Moneta Broker Diler AD Podgorica

Mjesto registracije tih
društava (ako nije u Crnoj
Gori):

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



Potvrda registratora:

M.P.

11

*potpis i pečat registratora

PODACI O DRUGIM ZASTUPNICIMA

Ime i prezime:

Manfred Knapp

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Funkcija u privrednom subjektu:

Finansijski direktor, član Menadzment Komiteta

*upisuje se samo ukoliko je zastupnik ima

Ovlašćenja u prometu:

neograničena

ograničena

U skladu sa Statutom

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno

Kolektivno

sa

Ostalim članovima Menadzment Komiteta, izvršnim direktorom, predsjednikom i članovima Odbora direktora

*upisati sa kim ako je kolektivno

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Funkcija u privrednom subjektu:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

*upisuje se samo ukoliko je zastupnik ima

Ovlašćenja u prometu:

neograničena

ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno

Kolektivno


sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka



Potvrda registratora:

*potpis i pečat registratora

M.P.

9

30

PODACI O DRUGIM ZASTUPNICIMA

Ime i prezime: Jedinstveni matični broj: Adresa: Funkcija u privrednom subjektu:

*upisuje se samo ukoliko je zastupnik imna

Ovlašćenja u prometu:

 neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

 Pojedinačno Kolektivno sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

Ime i prezime: Jedinstveni matični broj: Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Funkcija u privrednom subjektu:

*upisuje se samo ukoliko je zastupnik imna

Ovlašćenja u prometu:

 neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja


Ovlašćen da djeluje:

 Pojedinačno Kolektivno sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: 

M.P.

Potvrda registratora: _____

M.P.

*potpis i pečat registratora

13

31

PODACI O DRUGIM ZASTUPNICIMA

Ime i prezime: Milija Zeković

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Funkcija u privrednom subjektu: Direktor prodaje, član Menadžment Komiteta

*upisuje se samo ukoliko je zastupnik ima

Ovlašćenja u prometu:

 neograničena ograničena U skladu sa Statutom

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

 Pojedinačno Kolektivno sa Ostalim članovima Menadžment Komiteta, izvršnim direktorom, predsjednikom i članovima Odbora direktora

*upisati sa kim ako je kolektivno

Ime i prezime: Eva Ulićević

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Funkcija u privrednom subjektu: Tehnički direktor, član Menadžment Komiteta

*upisuje se samo ukoliko je zastupnik ima

Ovlašćenja u prometu:

 neograničena ograničena U skladu sa Statutom

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

 Pojedinačno Kolektivno sa Ostalim članovima Menadžment Komiteta, izvršnim direktorom, predsjednikom i članovima Odbora direktora

*upisati sa kim ako je kolektivno

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



M.P.

Potvrda registratora:



M.P.

*potpis i pečat registratora

14

32

PODACI O DRUGIM ZASTUPNICIMA

Ime i prezime:

Georg Mundl

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Funkcija u privrednom subjektu:

Direktor marketinga, član Menadžment Komiteta

*upisuje se samo ukoliko je zastupnik ima

Ovlašćenja u prometu:

neograničena

ograničena

U skladu sa Statutom

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno

Kolektivno

sa

Ostalim članovima Menadžment Komiteta, izvršnim direktorom, predsjednikom i članovima Odbora direktora

*upisati sa kim ako je kolektivno

Ime i prezime:

Daniel Szasz

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Funkcija u privrednom subjektu:

Član i predsjednik Menadžment Komiteta

*upisuje se samo ukoliko je zastupnik ima

Ovlašćenja u prometu:

neograničena

ograničena

U skladu sa Statutom

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno

Kolektivno

sa

Ostalim članovima Menadžment Komiteta, izvršnim direktorom, predsjednikom i članovima Odbora direktora

*upisati sa kim ako je kolektivno

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



PODACI O DJELOVIMA DRUŠTVA

Potvrda registratora:

*potpis i pečat registratora

M.P.

15

33

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Ime dijela
društva:

Sjedište:

Mjesto	
Ulica	broj
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Pretežna djelatnost:

<input type="text"/>					
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Zastupnik:

Ime i prezime:

Jedinstveni
matični broj:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Ime dijela
društva:

Sjedište:

Mjesto	
Ulica	broj
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Pretežna djelatnost:

<input type="text"/>					
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Zastupnik:

Ime i prezime:

Jedinstveni
matični broj:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:





*početnik obavezan kao pečat prijavitelja podataka

Potvrda registratora:

M.P.

16

*potpis i pečat registratora

37

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici
Dana 25.03.2009.godine

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU

CRPS u Podgorici dana 25.03.2009.godine u skladu sa članom 22a. (Sl. List „RCG br. 6/02“, Sl. List CG 17/07 i 80/08) i Zakona o privrednim društvima objavljuju Naert Ugovora o restrukturiranju – spajanjem od 24.03.2009. godine koji su donijeli odbori direktora „T-MOBILE CRNA GORA“ D.O.O. – PODGORICA, D.O.O. „INTERNET CRNA GORA“ D.O.O. – PODGORICA i A.D. „CRNOGORSKI TELEKOM“ – PODGORICA o pripajanju „T-MOBILE CRNA GORA“ D.O.O. – PODGORICA i D.O.O. „INTERNET CRNA GORA“ D.O.O. – PODGORICA društvu A.D. „CRNOGORSKI TELEKOM“ – Podgorica.

Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u

REGISTRATOR,

Dejan Terzić

Dejan Terzić

25.7.09
EXP
25

Crnogorski Telekom a.d. Podgorica
Skupština akcionara

Odluka
o izmjenama i dopunama Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

Podgorica, 30.april 2009. godine

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 1 Zakona o privrednim društvima («Službeni list Crne Gore», br. 06/02, 17/07 i 80/08) i člana 16 tačka 1 i člana 51 Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, Skupština akcionara Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, na Redovnoj sjednici održanoj 30. aprila 2009. godine, donijela je

Odluku
o izmjenama i dopunama Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

I.

U poglavlju I **OPŠTE ODREDBE** član 1 **Osnivanje i upis u registar** se briše.
U skladu sa ovom izmjenom, vrši se renumeracija članova Statuta.

II.

U poglavlju II **NAZIV I OBILJEŽJA** u članu 3 **Puni i skraćeni naziv** stav 3 se briše.

III.

U članu 4 **Pečat, štambilj, zaštitni znak i memorandum Društva**, stav 1 mijenja se i glasi:
"1) Društvo ima pečat, koji je okruglog oblika prečnika 35mm u čijem se unutrašnjem krugu nalazi tekst: Crnogorski Telekom A.D. Podgorica. U sredini pečata je brend Društva, T. «
U istom članu, u stavu 4 riječi «u zaglavlju» se brišu. U istom stavu poslije riječi «sjedište Društva» dodaju se riječi «oznaku oblika Društva, broj pod kojim je Društvo registrovano u Centralnom Registru Privrednog suda.».

IV.

U poglavlju IV **DJELATNOST**, u članu 6, stav 1 mijenja se i glasi:

«1) Djelatnost Društva je:

- | | |
|-------|---|
| 64200 | Telekomunikacije |
| 45250 | Ostali građevinski radovi, uključujući i specijalizovane radove |
| 45310 | Postavljanje električnih instalacija i opreme |
| 51190 | Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda |
| 51700 | Ostala trgovina na veliko |
| 52120 | Ostala trgovina na malo u prodavnicama mješovite robe |
| 72300 | Obrada podataka |
| 72400 | Izgradnja baza podataka |
| 72100 | Pružanje savjeta u vezi s kompjuterskom opremom |
| 52740 | Opravka na drugom mjestu nepomenuta |
| 72500 | Održavanje i opravka kancelarijskih, računskih i računarskih mašina |
| 72600 | Ostale aktivnosti u vezi s kompjuterima |
| 73102 | Istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehničko-tehnološkim naukama |
| 74300 | Tehničko ispitivanje i analiza |
| 74202 | Projekovanje građevinskih i drugih objekata |
| 80420 | Obrazovanje odraslih i usluge obrazovanja na drugom mjestu nepomenuto |
| 71340 | Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme, na drugom mjestu nepomenuto |
| 74402 | Ostale usluge reklame i propagande |
| 74130 | Ispitivanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja |
| 74203 | Inženjering |
| 72204 | Ostale arhitektonske i inženjerske aktivnosti i tehnički savjeti |

74840	Ostale poslovne aktivnosti na drugom mjestu nspomenute;
22330	Reprodukcija kompjuterskih medija
30020	Proizvodnja računskih mašina i druge opreme za obradu podataka
32100	Proizvodnja elektronskih lampi i cevi i drugih elektronskih komponenata
33200	Proizvodnja kontrolnih i mjernih instrumenata i aparata osim opreme za upravljanje u industrijskim procesima
33300	Proizvodnja opreme za upravljanje u industrijskim procesima
51430	Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima
51640	Trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom
52610	Trgovina na malo u prodavnicama koje poštom dostavljaju naručenu robu
52630	Ostala trgovina na malo izvan prodavnica
71330	Iznajmljivanje kancelarijskih mašina i opreme, uključujući i kompjutere
72200	Pružanje savjeta i izrada kompjuterskih programa
74140	Konsalting i menadžment poslovi;
74401	Priredjivanje sajмова»

U istom članu, dodaje se novi stav 2 koji glasi:

»2) Pored djelatnosti iz prethodnog stava, Društvo se bavi i spoljnotrgovinskim poslovanjem. Spoljnotrgovinsko poslovanje Društva obuhvata: uvoz, izvoz, zastupanje, konsignaciju, malogranični promet, reeksport, agencijske poslove.«

Dosadašnji stav 2 postaje stav 3 u kojem se poslije riječi »u stavu 1« dodaju riječi »i 2«.

V.

U poglavlju VII ORGANI DRUŠTVA, ADMINISTRACIJA I REVIZOR, u članu 16 Djelokrug Skupštine akcionara, u stavu 1, u tački 7 brišu se riječi »i Likvidatora«.

Poslije tačke 7 dodaje se nova tačka 8 koja glasi:

»Imenuje i razrješava Likvidatora Društva;«

U skladu sa ovom izmjenom vrši se renumeracija ostalih tačaka stava 1 ovog člana.

VI.

U članu 25, u stavu 3 briše se rečenica »Bez pravnog dejstva su glasovi »protiv« i »uzdržan« i dodaje rečenica »Pravno dejstvo imaju samo afirmativni glasovi tj. glasovi »za«. «

VII.

U članu 35, u stavu 1 riječi »sprovodi tekuće aktivnosti« zamjenjuje se riječju »upravlja tekućim aktivnostima«.

VIII.

U članu 36, na kraju stava 1 dodaje se rečenica koja glasi:

»Finansijski ekspert može biti računovodja ili revizor koji poznaje standardni set računovodstvenih pravila koja definišu osnovne smjernice za računovodstvo (GAAP), finansijske izvještaje kao i interne računovodstvene mehanizme kontrole, što potvrđuje kroz svoje radno iskustvo.«

U stavu 2 istog člana briše se tačka i dodaju riječi »i izbor njegovih članova.«

IX.

U poglavlju VIII ZASTUPANJE I POTPISIVANJE DRUŠTVA u članu 44 Zastupanje i potpisivanje stav 2 mijenja se i glasi:

«2) Odbor direktora i Menadžment Komitet, u okviru svog djelokruga, mogu dati ovlaštenje članu Odbora direktora ili drugom zaposlenom u Društvu za potpisivanje ugovora, čiju su sadržinu i obaveze koje se njime preuzimaju prethodno odobrili.»

U istom članu. stav 4 i 5 se brišu.

X.

Ovlašćuje se Sekretar Društva da pripremi prečišćen tekst Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica.

XI.

Ova Odluka stupa na snagu odmah nakon donošenja.

CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PREDSIJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA,
Slavoljub Popadić


Obrazloženje

Izmjene i dopune Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica su najvećim dijelom uslovljene donošenjem odluke o spajanju Crnogorskog Telekom a.d., -Mobile Crna Gora d.o.o. i Internet Crna Gora d.o.o.

Odlukom je predviđeno da izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu odmah nakon donošenja, imajući u vidu razloge cjelishodnosti odnosno činjenicu da je na redovnoj Skupštini akcionara neophodno, neposredno nakon usvajanja izmjena i dopuna Statuta, do istome i postupati.

Broj / 01-11

Podgorica / 04.05.2009

**CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA
REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA**

ZAPISNIK

**SA REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA
CRNOGORSKOG TELEKOMA A.D. PODGORICA
ODRŽANE DANA 30. APRILA 2009. GODINE**

Podgorica, 30. april 2009. godina

ZAPISNIK
SA REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA
CRNOGORSKOG TELEKOMA A.D. PODGORICA
ODRŽANE DANA 30.04. 2009. GODINE
SA POČETKOM RADA U 12, 00 ČASOVA

MJESTO ODRŽAVANJA

KIC „Budo Tomović“ Podgorica, ulica Vaka Djurovića br. 12,
multimedija na sala

PRISUTNI AKCIONARI:

1. Magyar Telekom Telecommunications Public Limited Company, koga predstavlja ovlašćeni punomoćnik Kristof Toth

sa 36.177.950 akcija ili 76,53 %

2. Danijel Labaš, koga predstavlja ovlašćeni punomoćnik Željko Drinčić

sa 109.000 akcija ili 0,23 %

3. Podravska Banka dd, koju predstavlja ovlašćeni punomoćnik Željko Drinčić

sa 160.700 akcija ili 0,34 %

i ovlašćeni punomoćnik Mirza Vodopić

sa 170.000 akcija ili 0,36 %

4. Hipotekarna Banka – zbirni kastodi račun 1, koju predstavlja ovlašćeni punomoćnik Željko Drinčić

sa 150.000 akcija ili 0,32 %

5. Aktiva Integra, koju predstavlja ovlašćeni punomoćnik Milena Pavićević

sa 15.230 akcija ili 0,03 %

6. Fond zajedničkog ulaganja MIG, koga predstavlja ovlašćeni punomoćnik Mitar Kovačević

sa 55.387 akcija ili 0,12 %

7. Salink limited, koga predstavlja ovlašćeni punomoćnik Bojica Bošković

sa 130.516 akcija ili 0,28 %

8. Raffles Associates LP, koga predstavlja ovlašćeni punomoćnik Veselin Kovač

sa 835.830 akcija ili 1,77 %

9. FZU Trend, koga predstavlja ovlašćeni punomoćnik Marija Djukić

sa 136.350 akcija ili 0,29 %

10. Hrvatska Poštanska banka, koju predstavlja ovlašćeni punomoćnik Aleksandar Raspopović
sa 1.004.407 akcijaili 2,12 %

11. Capital M d.o.o., koju predstavlja ovlašćeni punomoćnik Aleksandar Raspopović
sa 190.000 akcijaili 0,40 %

12. Zetagrađnja d.o.o., koju predstavlja ovlašćeni punomoćnik Aleksandar Raspopović
sa 132.679 akcijaili 0,28 %

13. Moneta Broker Diler a.d. Podgorica, koju predstavlja ovlašćeni punomoćnik Aleksandar Raspopović
sa 25.142 akcijaili 0,05 %

14. FZU Moneta, koju predstavlja ovlašćeni punomoćnik Aleksandar Raspopović
sa 20.585 akcijaili 0,04 %

15. Ostali akcionari (fizička lica Željko Drinčić, Igor Vojinović, Dragoljub Perić, Predrag Vujović, Milan Bojanić, Dušan Vrbica, Bojica Bošković i Aleksandar Raspopović)
sa 41.003 akcijaili 0,09 %

OSTALI UČESNICI U RADU:

- Slavoljub Popadić, Izvršni d. rektor Društva
- Daniel Szasz, predsjednik Odbora direktora
- Ratka Strugar, Sekretar Društva
- Ferenc Vaczlavik, Finansijski direktor

Sjednici su prisustvovali i predstavnici dnevnih listova »Dan« i »Pobjeda«, ProTV, Radio Crne Gore Agencija Mina Business.

Za sjednicu Skupštine, predložen je sljedeći

D N E V N I R E D

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:
 - predsjedavajućeg Skupštine.
 - verifikacione komisije,
 - zapisničara i
 - ovjerivača zapisnika.
2. Usvajanje finansijskih izvještaja Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2008. godinu sa izvještajem nezavisnog revizora;

3. Usvajanje konsolidovanih finansijskih izvještaja Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2008. godinu sa izvještajem nezavisnog revizora;
4. Usvajanje Izvještaja o poslovanju Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2008. godinu;
5. Donošenje Odluke o raspodjeli neto profita Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2008. godinu;
6. Usvajanje Izvještaja o pravnim i ekonomskim razlozima i posljedicama statusne promjene spajanja kroz koju prolaze društva Crnogorski Telekom a.d. Podgorica, T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica i Internet Crna Gora d.o.o. za realizaciju i eksploataciju Internet projekta Podgorica;
7. Razmatranje izvještaja eksperta o načinu i uslovima restrukturiranja Crnogorskog Telekom a.d. spajanjem T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica i Internet Crna Gora d.o.o. za realizaciju i eksploataciju Internet projekta Podgorica Crnogorskom Telekomu a.d. Podgorica;
8. Donošenje odluke o spajanju i usvajanju ugovora o spajanju uz pripajanje između društava Crnogorski Telekom a.d. Podgorica, T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica i Internet Crna Gora d.o.o. za realizaciju i eksploataciju Internet projekta Podgorica;
9. Usvajanje izmjena i dopuna Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica;
10. Donošenje Odluke o imenovanju nezavisnog revizora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2009. godinu;
11. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica;
12. Donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica.

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:

- predsjedavajućeg Skupštine,
- verifikacione komisije,
- zapisničara i
- ovjerivača zapisnika.

Sjednicu redovne godišnje Skupštine akcionara Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica otvorio je Izvršni direktor Društva, gospodin Slavojub Popadić. On je na samom početku sjednice naveo da sjednici, pored akcionara i njihovih ovlašćenih predstavnika, prisustvuju i predsjednik Odbora direktora, gospodin Daniel Szasz i članovi Odbora direktora, gospoda Denes Szluha i Tripko Krgović, finansijski direktor, gospodin Ferenc Vaczlavik i ostali članovi menadžmenta, sekretar Društva, gospodja Fatka Strugar, predstavnik revizorske kuće PriceWaterhouseCoopers, gospodin Florin Deaconescu kao i nezavisni ekspert, gospodin Omer Markišić. Gospodin Popadić je dodao da su materijali po predloženim tačkama dnevnog reda bili dostupni na uvid akcionarima u poslovnoj zgrad Crnogorskog Telekom a.d., ul. Moskovska br. 29, počev od 27 marta 2009. godine, svakog radnog dana od 08,00 do 16,00 časova, kao i na sam dan održavanja Skupštine, počev od 08 00 časova, ispred multimedijalne sale KIC-a „Budo Tomović“.

Za riječ se javio manjinski akcionar, gospodin Predrag Vujović koji je ukazao gospodinu Popadiću na propuste administrativne prirode koje se odnose na rad arhive Društva i predložio da se bezbjedonosne procedure ulaska i izlaska iz kompanije podignu na veći nivo. Takođe, primijetio je da usvajanje zapisnika nije izvršteno u dnevni red Skupštine na čiju je sadržinu iznio primjedbe naglašavajući da se iz zapisnika izostavljaju neke stvari.

Na pitanja i primjedbe gospodina Vujovića, gospodin Popadić je kazao da su preduzete mjere na otklanjanju predočenih propusta kad je rad arhive u pitanju i da su njegove sugestije i predlozi uzeti u obzir. On je istakao da Skupština akcionara treba da donese odluke i usvoji prateća akta vezana za restrukturiranje Crnogorskog Telekomu i to spajanjem uz pripajanje društava T-Mobile Crna Gora d.o.o. i Internet Crna Gora d.o.o. koji se moraju, zbog nastupajućih praznika, istog dana dostaviti Privrednom sudu radi registracije ovih promjena. Stoga je gospodin Popadić zamolio akcionare da se usredsrede na predložene tačke dnevnog reda i daju svoj doprinos efikasnom radu i odlučivanju Skupštine.

Na pitanje o zapisniku sa prethodne Skupštine akcionara, Sekretar Društva, gospodja Strugar je pojasnila da je taj zapisnik predat Centralnom registru Privrednog suda u roku u od 15 dana od dana održavanja Skupštine, u skladu sa izmjenama Zakona o privrednim društvima iz 2008. godine i da je od toga datuma bio dostupan svim akcionarima. Ona je naglasila da je usvajanje zapisnika sa prethodnih Skupština akcionara ranije uvijek bila tačka dnevnog reda, sve do gore navedenih izmjena Zakona o privrednim društvima. Takođe, istakla je da vjerodostojnost zapisnika svojim potpisima, u skladu sa zakonom i statutom, potvrđuju predsjedavajući Skupštine akcionara, Sekretar Skupštine, zapisničar i ovjerivač zapisnika koji je, po pravilu, iz redova manjinskih akcionara, kao što je bio slučaj sa zapisnikom od 27. juna 2008. godine. Samim tim, zborom manjinskog akcionara za ovjerivača, akcionari, u skladu sa zakonom, daju povjerenje izabranom akcionarima da, praktično, u njihovo ime, potvrdi njegovu autentičnost. Ona je dodala da će se tako postupiti i sa zapisnikom sa ove Skupštine akcionara jer se i on mora dostaviti Privrednom sudu zajedno sa odlukama i dokumentima koja Skupština donese i usvoji. Na kraju, gospodja Strugar je dodala da mnoge komparije u Crnoj Gori ni prije pomenutih izmjena zakona nijesu usvajale zapisnik sa Skupštine akcionara imajući u vidu činjenicu da Skupština, po pravilu, nikad ne zasijeda u istom sazivu.

Riječ je tražio i gospodin Dušan Vrbica, manjinski akcionar i bivši radnik T-Coma koji je također postavio pitanje usvajanja zapisnika i predložio da se Skupština odloži. Takođe, naveo je da njegovo pitanje upućeno gospodinu Szaszu vezano za Koćeks ponašanja Deutsche Telekomu i poštovanje zakona Crne Gore, nije navedeno u zapisniku sa prethodne Skupštine akcionara.

Gospodin Popadić je odgovorio da nema pravnog osnova za odlaganje Skupštine akcionara jer je sazvana u skladu sa zakonom i podsjetio gospodina Vrbicu da se pitanja koja nijesu na dnevnom redu Skupštine akcionara ne mogu raspravljati, a da se svi akcionari mogu pismenim putem obratiti menadžmentu društva i tražiti odgovore na sva pitanja za koja su zainteresovani.

Gospodja Strugar je također dodala da zapisnik nije stenogram sa sjednice i da on ne mora da sadrži kompletnu diskusiju jer to u konačnom nije ni moguće ni cjelishodno, već ono što je relevantno, dan i mjesto održavanja skupštine, vrijeme početka i završetka sjednice, kvorum, učesnike u radu, dnevni red, riječ, uvodničara i obradivača materijala, relevantne diskusije koje su mogle uticati na donošenje odluke ili na sadašnji i buduć. rad skupštine, tekst usvojenih odluka i broj glasova kojim su usvojene.

U nastavku u okviru prve tačke dnevnog reda, gospodin Popadić je predložio da se prvo izabere Verifikaciona komisija koja će utvrditi da li postoji kvorum za punovažno odlučivanje i rad Skupštine akcionara.

Za članove verifikacione komisije predloženi su zaposleni u Crnogorskom Telekomu i to:

1. Vukčević Nikola
2. Mlačić Goran
3. Vujošević Srdjan

4. Jasmina Masličić
5. Ivana Lakićević

Nakon toga, pristupilo se glasanju za izbor Verifikacione komisije i Skupština akcionara je donijela

Odluku o formiranju Verifikacione komisije

I

Ovom Odlukom formira se Verifikaciona komisija Redovne godišnje Skupštine akcionara Crnogorskog Telekom a.d., u sljedećem sastavu:

1. Vukčević Nikola
2. Vujošević Srdjan
3. Milačić Goran
4. Masličić Jasmina
5. Lakićević Ivana

II

Komisija ima zadatak da izvrši verifikaciju prisutnih akcionara i podnese izvještaj Skupštini o rezultatima verifikacije tj. postojanja kvoruma za dalji rad i punovažno odlučivanje na Skupštini.

Odluka je donijeta sa 39.354.431 glasova »za«, 348 glasova »protiv« dok nevažećih listića nije bilo.

Nakon izbora, Verifikaciona komisija je podnijela izvještaj o prisustvu akcionara odnosno zastupljenost akcionara preko njihovih ovlašćenih predstavnika na redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara Crnogorskog Telekom a konstatovala da Skupštini prisustvuju akcionari sa **39.354.779** akcija, što čini **83,25 %** od ukupnog broja akcija Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica što znači da je postojao kvorum za punopravan rad Skupštine i donošenje odluka po utvrdjanom dnevnom redu.

Učešće prisutnih akcionara u ukupnom broju akcija je bilo sljedeće:

1. **Magyar Telekom Telecommunications Public Limited Company, koga predstavlja ovlašćeni punomoćnik Kristof Toth**

sa 36.177.950 akcija ili 76,53 %

2. **Danijel Labaš, koga predstavlja ovlašćeni punomoćnik Željko Drinčić**

sa 109.000 akcija ili 0,23 %

3. **Podravska Banka dd, koju predstavlja ovlašćeni punomoćnik Željko Drinčić**

- sa 160.700 akcija ili 0,34 %
i ovlašćeni punomoćnik Mirza Vodopić
- sa 170.000 akcija ili 0,36 %
- 4. Hipotekarna Banka – zbirni kastodi račun 1, koju predstavlja ovlašćeni punomoćnik Željko Drinčić**
sa 150.000 akcija ili 0,32 %
- 5. Aktiva Integra, koju predstavlja ovlašćeni punomoćnik Milena Pavićević**
sa 15.230 akcija ili 0,03 %
- 6. Fond zajedničkog ulaganja MIG, koga predstavlja ovlašćeni punomoćnik Mitar Kovačević**
sa 55.387 akcija ili 0,12 %
- 7. Salink limited, koga predstavlja ovlašćeni punomoćnik Bojica Bošković**
sa 130.516 akcija ili 0,28 %
- 8. Raffles Associates LP, koga predstavlja ovlašćeni punomoćnik Veselin Kovač**
sa 835.830 akcija ili 1,77 %
- 9. FZU Trend, koga predstavlja ovlašćeni punomoćnik Marija Djukić**
sa 136.350 akcija ili 0,29 %
- 10. Hrvatska Poštanska banka, koju predstavlja ovlašćeni punomoćnik Aleksandar Raspopović**
sa 1.004.407 akcija ili 2,12 %
- 11. Capital M d.o.o., koju predstavlja ovlašćeni punomoćnik Aleksandar Raspopović**
sa 190.000 akcija ili 0,40 %
- 12. Zetogradnja d.o.o., koju predstavlja ovlašćeni punomoćnik Aleksandar Raspopović**
sa 132.679 akcija ili 0,28 %
- 13. Moneta Broker Diler a.d. Podgorica, koju predstavlja ovlašćeni punomoćnik Aleksandar Raspopović**
sa 25.142 akcija ili 0,05 %
- 14. FZU Moneta, koju predstavlja ovlašćeni punomoćnik Aleksandar Raspopović**
sa 20.585 akcija ili 0,04 %
- 15. Ostali akcionari (fizička lica Željko Drinčić, Igor Vojinović, Dragoljub Perić, Predrag Vujović, Milan Bojanić, Dušan Vrbica, Bojica Bošković i Aleksandar Raspopović)**
sa 41.003 akcija ili 0,09 %

Zatim se prešlo na izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara. Gospodin Popadić je podsjetio da, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom Crnogorskog Telekomu Skupštinom akcionara predsjedava Izvršni direktor Društva ukoliko Skupština ne izabere drugo lice za predsjedavajućeg.

Gospodin Vrbica je, nakon pojašnjavanja razloga zbog kojih smatra da sjednicom ne treba da predsjedava gospodin Popadić, za predsjedavajućeg predložio gospodina Vujovića koji je prihvatio predlog. Pristupilo se glasanju za navedeni predlog.

Nakon izvršenog prebrojavanja glasova, konstatovano je da je gospodin Vujović dobio 755.455 glasova »za« , »protiv« je bilo 38.599.324 glasova, dok nevažećih listića nije bilo. Kako gospodin Vujović nije dobio potrebnu većinu, konstatovano je da će sjednicom Skupštine akcionara predsjedavati Izvršni direktor Društva, gospodin Popadić, a zatim se prešlo na izbor zapisničara i ovjerivača zapisnika.

Za zapisničara je predsjedavajući predložio gospodjicu Dušku Radović, zaposlenu u Crnogorskom Telekomu. Gospodin Veselin Kovač, ovlašćeni predstavnik Raffles Associates je ispred manjinskih akcionara za ovjerivača zapisnika predložio gospodina Aleksandra Raspopovića, punomoćnika sa najviše glasova. Gospodin Vujović je bio protiv toga da zapisničar bude iz redova kompanije i izrazio sumnju da će se vjerno prerijeti tok sjednice. Stoga je za zapisničara predložio gospodina Vrbicu, iz redova manjinskih akcionara. Međutim, pošto je gospodin Vujović svoj predlog iznio nakon što se već pristupilo glasanju za prvi predlog, predsjedavajući je predložio da se sačeka rezultat Verifikacione komisije po prvom predlogu, pa ukoliko ne bude usvojen da se pređe na glasanje po predlogu gospodina Vujovića, sa čim se gospodin Vujović složio.

Za izbor zapisničara i ovjerivača zapisnika – gospodjice Radović i gospodina Raspopovića bilo je 39.345.187 glasova »za«, 9.592 glasova »protiv«, dok nevažećih listića nije bilo, tako da je usvojen prvotni predlog, dat od strane predsjedavajućeg.

2. Usvajanje finansijskih izvještaja Crnogorskog Telekomu a.d. Podgorica za 2008. godinu sa izvještajem nezavisnog revizora
3. Usvajanje konsolidovanih finansijskih izvještaja Crnogorskog Telekomu a.d. Podgorica za 2008. godinu sa izvještajem nezavisnog revizora
4. Usvajanje izvještaja o poslovanju Crnogorskog Telekomu a.d. Podgorica za 2008. godinu

Predsjedavajući, gospodin Popadić je naglasio, imajući u vidu da su naredne tri tačke tematski vezane zbog svoje sadržine, da će se o njima diskutovati također vezano, a i da će se naravno o svakoj tački ponaosob glasati odvojeno. Predsjedavajući je riječ dao predsjedniku Odbora direktora, gospodinu Szaszu koje je informisao akcionare o glavnim detaljima poslovanja Crnogorskog Telekomu u 2008. godini. On je naveo da je 2008. godina, u finansijskom i poslovnom smislu, bila uspješna godina i na nivou očekivanja. U fiksnom segmentu poslovanja Crnogorski Telekom je održao stabilnu bazu korisnika, skoro je udvostručen broj ADSL korisnika i ostvaren je cjeloviti uspjeh u prodaji Extra TV servisa. U mobilnom segmentu poslovanja, održana je leaderska pozicija na postpaid tržištu, ostvareno je veće tržišno učešće i dodatno je unaprijeđena pokrivenost i kvaliteta mreže. Gospodin Szasz je dodao da je 2008. godina bila godina izazova i teškoća, naročito u segmentu veleprodaje gdje je, usljed promjena u regulatornim okvirima, došlo do velikog smanjenja prihoda veleprodaje što je uticalo na smanjenje ukupnih prihoda Crnogorskog Telekomu u poređenju sa 2007. godinom. Takođe, došlo je i do smanjenja prihoda od maloprodaje govornih usluga i u mobilnom i u fiksnom segmentu poslovanja, kao posljedice tarifnog rebalansa u 2007. godini i supstitucije fiksne telefonije mobilnom. On je naglasio da je važno istaći da je gore pomenuti pad uglavnom nadomješten značajnim

povećanjem ADSL prihoda, Extra TV prihoda i prihoda od prenosa podataka (iznajmljene linije i Mipnet) kao većim ukupnim prihodima mobilnog segmenta poslovanja. U T-Com-u broj od 170.000 korisnika smanjen je za samo 2,5% na godišnjem nivou, što je značajno manje u poredjenju sa drugim evropskim zemljama. Zahvaljujući jakoj fokusiranosti na strateške broadband usluge, broj ADSL korisnika je dostigao skoro 28.000 korisnika, dok je broj korisnika Extra TV usluge bio veći od 17.500 na kraju godine. Gospodin Szasz je naveo da je i u 2008. godini nastavljen proces unapređivanja efikasnosti i povećana kontrola troškova pošto je došlo do promjena u organizacionom modelu i smanjenja broja zaposlenih za 103 izvršioca. On je dodao da je dosta uradjeno i na povećanju zadovoljstva zaposlenih i dodao da su od juna 2008. godine zarade zaposlenih povećane. Gospodin Szasz je istakao da će 2008.godina ostati upamćena i kao godina u kojoj je isplaćena najveća dividenda u istoriji kompanije i Crne Gore, i koja je premašila iznos od 22 miliona eura.

O finansijskoj 2008. godinu detaljnije je govorio finansijski direktor gospodin Ferenc Vaczlavik. On je naveo da su prihodi Crnogorskog Telekomu iznosili 75,0 miliona.

Prihod se smanjio za 13% u poredjenju sa 2007. godinom, uglavnom zbog veleprodajnog segmenta poslovanja budući da su početkom godine najvažniji korisnici preusmjerili svoj međunarodni odlazni saobraćaj preko direktnog linka sa svojim povezanim kompanijama u okruženju, što je imalo ogroman uticaj na prihode i EBITDA (poslovnu dobit prije plaćanja kamate, oporezivanja, depresijacije i amortizacije) Crnogorskog Telekomu. On je naveo da su ovaj pad djelimično nadoknadili veći prihodi od internet servisa i prihodi od servisa za prenos podataka. U nastavku, gospodin Vaczlavik je informisao akcionare o rezultatima na nivou Grupe. On je naveo da su prihodi Grupe opali za 7%, najviše usljed promjena u veleprodajnom segmentu poslovanja, što su djelimično nadoknadili veći prihodi od Internet servisa i prenosa podataka. Poslovna dobit Grupe prije plaćanja kamate, oporezivanja, depresijacije i amortizacije (EBITDA) opala je za 20%, na 43,4 miliona, uz EBITDA maržu od 33%. EBITDA prije specijalnih efekata (isključujući isplaćene otpremnine), se smanjila za 19%, na 47,5 miliona, uz maržu od 36%. Kapitalna potrošnja iznosila je 15,1 miliona, od čega se 9,5 miliona odnosi na T-Com (5,4 miliona je uloženo u IPTV), a 6,5 miliona na T-Mobile (2,9 miliona su potrošena na Core mrežu).

Akcionarima se obratio i predstavnik revizorske kuće PricewaterhouseCoopers, gospodin Florin Deaconescu koji je akcionarima pročitao mišljenje revizora da finansijski izvještaji Crnogorskog Telekomu i Grupe Crnogorski Telekom, u svim materijalno značajnim aspektima prikazuju realno i objektivno finansijsko stanje pojedinačnog preduzeća Crnogorski Telekom a.d. Podgorica i konsolidovano finansijsko stanje Grupe, sa stanjem na dan 31. decembar 2008. godine i da su sačinjeni u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima finansijskog izvještavanja i Zakonom o računovodstvu i reviziji Crne Gore.

Za riječ se javio gospodin Vujović koji je ukazao da se verzija izvještaja na crnogorskom i engleskom jeziku ne slažu, te se zbog lošeg prevoda stvara konfuzija u dijelu koji se odnosi na istragu odredjenih konsultantskih ugovora iz 2005. godine, na strani 9. finansijskog izvještaja Crnogorskog Telekomu, prvi paragraf napomene 1. Osnivanje i djelatnost (Nastavak). On je pitao ko je odgovoran za pripremu finansijskih izvještaja i za njihov prevod.

Gospodin Vaczlavik mu je odgovorio da je on, kao finansijski direktor, odgovoran za pripremu finansijskih izvještaja i da je za prevod angažovan eksterni prevodilac, kompanija Deloitte i da je prevod više puta pažljivo provjeravan. On je dodao da je u Crnoj Gori obavezujuća verzija na crnogorskom jeziku i naglasio da greška u prevodu, ako se desila, nije učinjena sa namjerom i da ona nije od materijalnog značaja za finansijske rezultate.

Vezano za napomenu 18. Rezervisanja po pitanju sudskih sporova na strani 53 finansijskih izvještaja, gospodin Vujović je postavio pitanje u ime 236 bivših radnika Telekoma koji su ga, kako je naveo, zamolili da postavi pitanje na Skupštini akcionara kada će im se isplatiti izdvojena i opredijeljena sredstva. Oni su napustili kompaniju 2005. godine, nakon privatizacije i to, kako kažu, nakon raznih vrsta pritisaka i tvrdnji da im je ponudjena najbolja otpremnina iako je nakon godinu i po dana radnicima koji su odlučili da napuste kompaniju isplaćena veća suma novca. Ti radnici koji su, kako je naveo gospodin Vujović, dovedeni u zabudu tuže kompaniju, kojoj su dali veliki doprinos, za novčanu razliku. Gospodin Vrbica je naveo da nijesu u pitanju 236 već 242 radnika za koje je prema dopisu MINE bilo opredijeljeno 5,5 miliona EUR a ne 4,4 miliona. Gospodin Vaczlavik je odgovorio gospodinu Vujoviću da sredstva po ovom pitanju nijesu opredijeljena jer je to procijenjeno samo kao mogući rizik za kompaniju, imajući u vidu da je sudski postupak u toku i da se ne može i ne smije prejudicirati njegov ishod.

Za riječ se javio i akcionar gospodin Bojica Bošković koji je sugerisao da se Skupština usredsredi na obiman dnevni red i da se ne diskutuje o pitanjima van dnevnog reda.

Prešlo se na glasanje o finansijskim izvještajima Crnogorskog Telekoma.

Dok je glasanje bilo u toku, predsjedavajući je pozvao akcionare da postavie pitanja vezana za tačku 3. odnosno konsolidovane finansijske izvještaje Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica za 2008. godinu sa izvještajem nezavisnog revizora kao i za tačku 4. dnevnog reda Izvještaj o poslovanju kako bi se ubrzala procedura izjašnjavanja po navedenim tačkama dnevnog reda.

Gospodin Vujović je ooc ukazao na nedostatke u prevodu u dijelu konsolidovanih izvještaja koji se odnosi na istragu odredjenih konsultantskih ugovora. Naveo je da su finansijski izvještaji po njegovom mišljenju, kontuzni i da informacije nijesu kompletne, naročito u dijelu koji se odnosi na istragu i zaposlene koji su njome obuhvaćeni.

Vezano za izvještaj o poslovanju, gospodin Vujović je pitao zašto su za izvještaj prikaćene napomene iz finansijskih izvještaja i zašto se ne vidi koliko je sredstava izdvojeno za sponzorstva fudbalskog kluba i rukometnog kluba „Budućnost“. Dodao je da protestuje protiv načina na koji je izvještaj o poslovanju urađen i izrazio stav da izvještaj treba da izgleda bolje i reprezentativnije. Na pitanje vezano za izvještaj o poslovanju za 2008. godinu odgovorio mu je član Odbora direktora, gospodin Krgović koji je rekao da je on, kao član Odbora direktora, tražio da sastavni dio izvještaja o poslovanju, u skladu sa izmjenama Zakona o privrednim društvima, bude i izvještaj o transakcijama sa povezanim društvima kao i Izjava Odbora direktora da li je društvo pretrpjelo štetu iz tih poslova i transakcija, kao i da li je društvu nadoknadjena eventualna šteta koju je imalo iz takvih poslova i transakcija. On je dodao da se u samom tekstu izvještaja ukazuje na napomene na koje se poziva gospodin Vujović. Takođe, pojasnio je da je napravljena i druga „shareholders friendly“ verzija izvještaja o poslovanju koja je urađena u skladu sa standardima Deutsche Telekom Grupe i koja će biti podijeljena akcionarima. Na pitanje gospodina Vujovića vezano za sponzorstva, predsjedavajući je naveo da su ti podaci javni i dostupni.

Nakon završenog glasanja, konstatovano je da je Skupština akcionara donijela Odluku o usvajanju finansijskih izvještaja Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica za 2008. godinu sa izvještajem nezavisnog revizora sa 39.350.721 glasova „za“, 4.058 glasova „protiv“, dok nevažećih listića nije bilo.

Odluka
o usvajanju finansijskih izvještaja Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2008. godinu
sa izvještajem nezavisnog revizora

Član 1.

Usvajaju se finansijski izvještaji Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za godinu završenu na dan 31. decembar 2008. kao i poslovni i finansijski rezultati navedeni u Izvještaju nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja za period koji je završen na dan 31. decembar 2008. godine.

Član 2.

Način usmjerenja neto dobiti će se utvrditi posebnom odlukom Skupštine akcionara Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Prešlo se na glasanje po tački 3. dnevnog reda.

Nakon odgovora vezano za prevod koji je identičan kao i odgovor kod finansijskih izvještaja Crnogorskog Telekom a, uz napomenu da je validna verzija na crnogorskom jeziku i nakon završenog glasanja, konstatovano je da je Skupština akcionara donijela Odluku o usvajanju konsolidovanih finansijskih izvještaja Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2008. godinu sa izvještajem nezavisnog revizora sa 39.350.721 glasova „za“, 4.368 glasova „protiv“, dok nevažećih listića nije bilo.

Odluka
o usvajanju konsolidovanih finansijskih izvještaja Crnogorskog Telekom a.d. za 2008. godinu
sa izvještajem nezavisnog revizora

Član 1.

Usvajaju se konsolidovani finansijski izvještaji Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica i njegovih povezanih pravnih lica: T-Mobile Crna Gora d.o.o. i Internet Crna Gora d.o.o. za godinu završenu na dan 31. decembar 2008. kao i Izvještaj nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja za period koji je završen na dan 31. decembar 2008. godine.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pošto nije bilo daljih pitanja, prešlo se i na glasanje po tački 4. dnevnog reda. Nakon prebrojavanja glasova, konstatovano je da je Skupština akcionara donijela Odluku o usvajanju izvještaja o poslovanju Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2008. godinu sa 39.350.721 glasova „za“, 4.058 glasova „protiv“, dok nevažećih listića nije bilo.

Odluka
o usvajanju Izvještaja o poslovanju
Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2008. godinu

Član 1.

Usvaja se Izvještaj o poslovanju Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2008. godinu.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

5. Donošenje Odluke o raspodjeli neto profita Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2008. godinu

Pušto nije bilo pitanja po ovoj tački dnevnog reda, prešlo se na glasanje. Dok je trajala procedura glasanja, predsjedavajući je obavijestio akcionare i njihove ovlašćene punomoćnike da je za donošenje odluke po tačkama 6. i 8. dnevnog reda koje se odnose na restrukturiranje potrebna dvotrećinska većina i predložio da se, dok traje procedura glasanja po tački 5. dnevnog reda, utvrdi da li i dalje postoji kvorum i predviđena većina. Prozivkom i podizanjem ruku od strane prisutnih akcionara, konstatovano je da sjednici i dalje prisustvuju Kristof Toth, kao ovlašćeni predstavnik Madjar Telekom a sa 36.177.950 akcija; Željko Drinčić, kao ovlašćeni predstavnik akcionara Danijela Labaša sa 109.000 akcija, Podravske Banke dd sa 160.700 akcija, Hipotekarne Banke – zbirni kasti račun 1 sa 150.000 akcija; Mirza Vodopić, kao ovlašćeni predstavnik Podravske Banke dd sa 170.000 akcija; Milena Pavićević, kao ovlašćeni predstavnik Aktive Integre sa 15.230 akcija; Mitar Kovačević, kao ovlašćeni predstavnik Fonda zajedničkog ulaganja M/G sa 55.387 akcija; Bojica Bošković, kao ovlašćeni predstavnik Salink limited sa 130.516 akcija; Veselin Kovač, kao ovlašćeni predstavnik Raffles Associates LP sa sa 835.830 akcija; Marija Djukić, kao ovlašćeni predstavnik FZU Trend sa 136.350 akcija; Aleksandar Raspopović, kao ovlašćeni predstavnik Hrvatske Poštanske banke sa 1.004.407 akcija, Capital M d.o.o sa 190.000 akcija, Zetogradnje d.o.o sa 132.679 akcija, Moneta Broker Diler a.d. Podgorica sa 25.142 akcija i FZU Moneta sa 20.585 akcija, kao i ostali akcionari - fizička lica Željko Drinčić, Igor Vojinović, Dragoljub Perić, Predrag Vujović, Milan Bojanić, Dušan Vrbica, Bojica Bošković i Aleksandar Raspopović sa ukupno 41.003 akcija.

Nakon izvršenog prebrojavanja glasova, konstatovano je da je Skupština akcionara donijela Odluku o raspodjeli neto profita Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2008. godinu sa 39.350.721 glasova „za“, 348 glasova „protiv“ ,dok je bilo nevažećih listića sa 3710 glasova.

Odluka
o raspodjeli neto dobiti Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2008. godinu

Član 1

Crnogorski Telekom a.d. Podgorica ostvario je neto dobit za finansijsku 2008. godinu u iznosu od 10.465.557 EUR.

Član 2.

Od neto dobiti Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica ostvarene u 2008. godini, u iznosu 10.465.557 EUR, iznos od 585.464 EUR koji predstavlja 5% od iznosa neto dobiti, izdvojiće se u obavezni rezervni fond, u skladu sa članom 47 Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica.

Član 3.

Preostali dio dobiti u iznosu od 9.800.000 EUR, koj preostaje nakon izdvajanja u rezervni fond u skladu sa prethodnim članom Odluke, isplatiće se akcionarima Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica na ime dividende na obične akcije.

Preostali iznos od 80.093 EUR knjižiće se na neraspoređenoj dobiti.

Član 4.

Isplata dividende izvršiće se svim akcionarima Crnogorskog Telekom a.d. koji na dan donošenja Odluke o raspodjeli neto dobiti imaju pravo svojine na akcijama Crnogorskog Telekom a.d.

Član 5.

Pravo svojine na akcijama utvrđuje se na osnovu zvaničnog spiska Centralne depozitarne agencije dostavljenog na dan donošenja Odluke o raspodjeli neto dobiti.

Član 6.

Za realizaciju ove odluke zadužen je izvršni direktor.

Član 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

6. Usvajanje Izvještaja o pravnim i ekonomskim razlozima i posljedicama statusne promjene spajanja kroz koju prolaze društva Crnogorski Telekom a.d. Podgorica, T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica i Internet Crna Gora d.o.o. za realizaciju i eksploataciju Internet projekta Podgorica

Prisutnima se obratio predsjednik Odbora direktora, gospodin Szasz koji je naveo da je Grupa Crnogorski Telekom već poslovno integrisana i ocijenio da je pravna integracija sljedeći logičan korak ka osavremenjavanju poslovanja i stvaranju jedinstvenih usluga na nivou kompanije, od čoga će, prije svega, direktnu korist imati korisnici. Ocijenio je da je pravna integracija put ka povećanju operativne efikasnosti i pojednostavljenju poslovnih procesa od kojeg se očekuje da omogući da se u potpunosti iskoristi tržišni potencijal kompanije. On je naveo da je jedan od razloga za predloženo restrukturiranje Crnogorskog Telekom a.d. smanjenje troškova u dijelu administracije, ali je odlučujući razlog u stvaranju jedne kompanije sa portfoliom integrisanih telekomunikacionih usluga, koja će moći da odgovori zahtjevima tržišta i konkurencije. Kao rezultat pravne integracije, T-Mobile Crna Gora d.o.o. i Internet Crna Gora d.o.o. će prestati da postoje, dok će zaposleni, aktivnosti i imovina tih kompanija biti preuzeti od strane Crnogorskog Telekom a.d.

koji će nastaviti da posluje pod istim imenom, kao pravni sljedbenik društava koja će prestati da postoje brisanjem iz registra Privrednog suda. Crnogorski Telekom a.d. će dalje koristiti dva brenda: T-Com i T-Mobile poslovanje u duhu slogana „3 ekrana – 2 brenda – 1 kompanija“.

Pošto nije bilo pitanja po ovoj tački dnevnog reda, pristupilo se glasanju. Nakon izvršenog prebrojavanja glasova, konstatovano je da je Skupština akcionara usvojila Izvještaj o pravnim i ekonomskim razlozima i posljedicama statusne promjene spajanja kroz koju prolaze društva Crnogorski Telekom a.d. Podgorica, T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica i Internet Crna Gora d.o.o. i to sa 39.350.721 glasova „za“, 4.058 glasova „protiv“, dok nevažećih ističa nije bilo.

Odluka

o

usvajanju Izvještaja o pravnim i ekonomskim razlozima i posljedicama statusne promjene spajanja kroz koju prolaze društva Crnogorski Telekom a.d. Podgorica, T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica i Internet Crna Gora d.o.o. za realizaciju i eksploataciju Internet projekta Podgorica

Član 1.

Usvaja se Izvještaj o pravnim i ekonomskim razlozima i posljedicama statusne promjene spajanja kroz koju prolaze društva Crnogorski Telekom a.d. Podgorica, T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica i Internet Crna Gora d.o.o. za realizaciju i eksploataciju Internet projekta Podgorica.

Član 2.

Ovlašćuju se Daniel Szasz, predsjednik Odbora direktora i Denes Szluha, član Odbora direktora da, u ime Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, potpišu Izvještaj o pravnim i ekonomskim razlozima i posljedicama statusne promjene spajanja kroz koju prolaze društva Crnogorski Telekom a.d. Podgorica, T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica i Internet Crna Gora d.o.o. za realizaciju i eksploataciju Internet projekta Podgorica.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

- 7. Razmatranje Izvještaja eksperta o načinu i uslovima restrukturiranja Crnogorskog Telekom a.d. spajanjem T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica i Internet Crna Gora d.o.o. za realizaciju i eksploataciju Internet projekta Podgorica Crnogorskom Telekomu a.d. Podgorica**

Predsjedavajući je naveo da se po ovoj tački dnevnog reda ne glasa i da je sačinjavanjem ovog izvještaja ispunjena obaveza predviđena Zakonom o privrednim društvima kod restrukturiranja društva putem spajanja. Kako nije bilo pitanja od strane akcionara, konstatovano je da je Skupština akcionara primila k znanju Izvještaj eksperta o načinu i uslovima restrukturiranja Crnogorskog Telekom a.d. spajanjem T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica i Internet Crna Gora d.o.o. za realizaciju i eksploataciju Internet projekta Podgorica Crnogorskom Telekomu a.d. Podgorica.

8. Donošenje odluke o spajanju i usvajanju ugovora o spajanju uz pripajanje između društava Crnogorski Telekom a.d. Podgorica, T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica i Internet Crna Gora d.o.o. za realizaciju i eksploataciju Internet projekta Podgorica

Kako nije bilo pitanja po ovoj tački dnevnog reda, pristupilo se glasanju. Nakon prebrojavanja glasova, konstatovano je da je Skupština akcionara donijela Odluku o spajanju i usvojila ugovor o o spajanju uz pripajanje između društava Crnogorski Telekom a.d. Podgorica, T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica i Internet Crna Gora d.o.o. za realizaciju i eksploataciju Internet projekta Podgorica i to sa 39.354.431 glasova „za“, 348 glasova „protiv“, dok nevažećih listića nije bilo.

**Odluka o spajanju uz pripajanje
i usvajanju Ugovora o spajanju uz pripajanje
između društava
Crnogorski Telekom a.d. Podgorica i
T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica i
Internet Crna Gora d.o.o. za realizaciju i eksploataciju Internet projekta Podgorica**

Član 1.

Odobrava se spajanje uz pripajanje između društava Crnogorski Telekom a.d. Podgorica, T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica i Internet Crna Gora d.o.o. za realizaciju i eksploataciju Internet projekta Podgorica.

Član 2.

Usvaja se Ugovor o spajanju uz pripajanje između društava Crnogorski Telekom a.d. Podgorica, T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica i Internet Crna Gora d.o.o. za realizaciju i eksploataciju Internet projekta Podgorica.

Istovjetan tekst Ugovora o spajanju usvojili su Odbor direktora Crnogorskog Telekomu u funkciji Skupštine T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica i Odbor direktora Crnogorskog Telekomu u funkciji Skupštine Internet Crna Gora d.o.o. Podgorica.

Član 3.

Skupština akcionara ovlašćuje Dan elu Szasza, predsjednika Odbora direktora i Denesa Szluhu, člana Odbora direktora da, u ime Crnogorskog Telekomu a.d. Podgorica, potpišu Ugovor o spajanju uz pripajanje između društava Crnogorski Telekom a.d. Podgorica i T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica i Internet Crna Gora d.o.o. za realizaciju i eksploataciju Internet projekta Podgorica.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Nakon donošenja ove odluke, predsjedavajući je najavio pauzu od 10 minuta, radi potpisivanja i ovjere Ugovora o spajanju uz pripajanje između društava Crnogorski Telekom a.d. Podgorica, T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica i Internet Crna Gora d.o.o. za realizaciju i eksploataciju Internet projekta Podgorica, koji se podnosi Privrednom sudu radi registracije.

U pauzi su akcionarima podijeljeni, u skladu sa najavljenim, primjerci izvještaja o poslovanju, u verziji koja je pripremljena posebno za akcionare, posebno ukoričeni i sa kolor printom.

9. Usvajanje izmjena i dopuna Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica;

Nakon potpisivanja ugovora o spajanju, sjednica je nastavljena. Ponovo je prozivkom konstatovano da postoji kvorum i da su svi akcionari, odnosno njihovi punomoćnici prisutni. Gospodin Mirza Vodopić je zamolio predsjedavajućeg da dozvoljava samo pokretanje pitanja koja su na dnevnom redu Skupštine akcionara i da preduzme neophodne mjere u cilju njenog efikasnijeg rada i odlučivanja.

Gospodin Vrbica je predložio da se u Statut kompanije uvrsti odredba o privilegijama njenih osnivača, u skladu sa članom 19 stav 2 tačka 8 Zakona o privrednim društvima. Sekretar Društva, gospođa Strugar je pojasnila da se dio odredbe zakona kojom se tretiraju privilegije osnivača odnosi na ono što statut može da sadrži, a ne na njegove obavezne elemente. Gospodin Vrbica je predložio da se ove odredbe uzmu u razmatranje i biraju u vidu za ubuduće.

Kako nije bilo više pitanja ni komentara, prešlo se na glasanje. Nakon izvršenog prebrojavanja glasova konstatovano je da je Skupština akcionara usvojila izmjene i dopune Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica i to sa 39.344.431 glasova „za“, 348 glasova „protiv“, dok novažećih listića nije bilo.

Odluka

o izmjenama i dopunama Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

I.

U poglavlju I **OPŠTE ODREDBE** član 1 **Osnivanje i upis u registar** se briše.

U skladu sa ovom izmjenom, vrši se renumeracija članova Statuta.

II.

U poglavlju II **NAZIV I OBILJEŽJA** u članu 3 Puni i **skraćeni naziv** stav 3 se briše.

III.

U članu 4 **Pečat, štambilj, zaštitni znak i memorandum Društva**, stav 1 mijenja se i glasi:

»1) Društvo ima pečat, koji je okruglog oblika prečnika 35mm u čijem se unutrašnjem krugu nalazi tekst: Crnogorski Telekom A.D. Podgorica. U sredini pečata je brend Društva, T. «

U istom članu, u stavu 4 riječi »u zaglavlju« se brišu. U istom stavu poslije riječi »i sjedište Društva« dodaju se riječi »oznaku oblika Društva, broj pod kojim je Društvo registrovano u Centralnom Registru Privrednog suda,«.

IV.

U poglavlju IV **DJELATNOST**, u članu 6, stav 1 mijenja se i glasi:

»1) Djelatnost Društva je:

64200	Telekomunikacije
45250	Ostali građevinski radovi, uključujući i specijalizovane radove
45310	Postavljanje električnih instalacija i opreme
51190	Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
51700	Ostala trgovina na veliko
52120	Ostala trgovina na malo u prodavnicama mješovite robe
72300	Obrada podataka

72400	Izgradnja baza podataka
72100	Pružanje savjeta u vezi s kompjuterskom opremom
52740	Opravka na drugom mjestu nepomenuta
72500	Održavanje i opravka kancelarijskih, računskih i računarskih mašina
72600	Ostale aktivnosti u vezi s kompjuterima
73102	Istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehničko-tehnoškim naukama
74300	Tehničko ispitivanje i analiza
74202	Projektovanje građevinskih i drugih objekata
80420	Obrazovanje odraslih i usluge obrazovanja na drugom mjestu nepomenuto
71340	Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme, na drugom mjestu nepomenuto
74402	Ostale usluge reklame i propagande
74130	Ispitivanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
74203	Inženjering
72204	Ostale arhitektonske i inženjerske aktivnosti i tehnički savjeti
74840	Ostale poslovne aktivnosti na drugom mjestu nepomenute;
22330	Reprodukcija kompjuterskih medija
30020	Proizvodnja računskih mašina i druge opreme za obradu podataka
32100	Proizvodnja elektronskih lampi i cevi i drugih elektronskih komponenata
33200	Proizvodnja kontrolnih i mjernih instrumenata i aparata osim opreme za upravljanje u industrijskim procesima
33300	Proizvodnja opreme za upravljanje u industrijskim procesima
51430	Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima
51640	Trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom
52610	Trgovina na malo u prodavnicama koje poštom dostavljaju naručenu robu
52630	Ostala trgovina na malo izvan prodavnica
71330	Iznajmljivanje kancelarijskih mašina i opreme, uključujući i kompjutere
72200	Pružanje savjeta i izrada kompjuterskih programa
74140	Konsalting i menadžment poslovi;
74401	Priredjivanje sajмова*

U istom članu, dodaje se novi stav 2 koji glasi:

2) Pored djelatnosti iz prethodnog stava, Društvo se bavi i spolnotrgovinskim poslovanjem. Spolnotrgovinsko poslovanje Društva obuhvata: uvoz, izvoz, zastupanje, konsignaciju, malogranični promet, reeksport, agencijske poslove.

Dosadašnji stav 2 postaje stav 3 u kojem se poslije riječi »u stavu 1« dodaju riječi »i 2«.

60.

V.

U poglavlju VII **ORGANI DRUŠTVA, ADMINISTRACIJA I REVIZOR**, u članu 16 **Djelokrug Skupštine akcionara**, u stavu 1, u tački 7 brišu se riječi «i Likvidatora».

Poslije tačke 7 dodaje se nova tačka 8 koja glasi:

«Imenuje i razrješava Likvidatora Društva;»

U skladu sa ovom izmjenom vrši se renumeracija ostalih tačaka stava 1 ovog člana.

VI.

U članu 25, u stavu 3 briše se rečenica «Bez pravnog dejstva su glasovi »protiv« i »uzdržan« i dodaje rečenica «Pravno dejstvo imaju samo afirmativni glasovi tj. glasovi »za«.»

VII.

U članu 35, u stavu 1 riječ »sprovod tekuće aktivnosti« zamjenjuje se riječju »upravlja tekućim aktivnostima«.

VIII.

U članu 36, na kraju stava 1 dodaje se rečenica koja glasi:

«Finansijski ekspert može biti računovodja ili revizor koji poznaje standardni set računovodstvenih pravila koja definišu osnovne smjernice za računovodstvo (GAAP), finansijske izvještaje kao i interne računovodstvene mehanizme kontrole, što potvrđuje kroz svoje radno iskustvo.»

U stavu 2 istog člana briše se tačka i dodaju riječi «i izbor njegovih članova.»

IX.

U poglavlju VIII **ZASTUPANJE I POTPISIVANJE DRUŠTVA** u članu 44 **Zastupanje i potpisivanje** stav 2 mijenja se i glasi:

»2) Odbor direktora i Menadžment Komitet, u okviru svog djelokruga, mogu dati ovlaštenje članu Odbora direktora ili drugom zaposlenom u Društvu za potpisivanje ugovora, čiju su sadržinu i obaveze koje se njime preuzimaju prethodno odobrili.«

U istom članu, stav 4 i 5 se brišu.

X.

Ovlašćuje se Sekretar Društva da pripremi prečišćen tekst Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica.

XI.

Ova Odluka stupa na snagu odmah nakon donošenja.

10. Donošenje Odluke o imenovanju nezavisnog revizora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2009. godinu

Predsjedavajući je naveo da je za revizora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2009. godinu predložena revizorska kuća PricewaterhouseCoopers d.o.o. Podgorica. Kako nije bilo pitanja ni komentara po ovoj tački dnevnog reda, prešlo se na glasanje. U toku glasanja, gospodja Stugar je obavijestila akcionare da shodno

izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara i da, iz formalnopravnih razloga, Skupština akcionara mora donijeti odluku o razrješenju članova Odbora direktora, a nakon toga i odluku o imenovanju članova Odbora direktora koje će se podnijeti Privrednom sudu.

Gospodin Vujović je primijetio da se članovi Odbora direktora mogu razriješiti nakon usvajanja finansijskih izvještaja, što, kako je naveo, nije bio slučaj sa finansijskim izvještajima za 2005. godinu koji su razmatrani 8. marta 2007. godine, a Odbor direktora je razriješen u junu 2006. godine i to je ocijenio skandaikom. On je dodao da još uvijek čeka izvještaj za 2005. godinu iz kojeg će se moći vidjeti iznos otpremnina za bivše rukovodioce kompanije.

Predsjedavajući je podsjetio gospodina Vujovića da to nije tema dnevnog reda Skupštine akcionara i da on mora poštovati zahtjeve ostalih akcionara da se poštuje utvrdjeni dnevni red.

Nakon glasanja konstatovano je da je Skupština akcionara donijela odluku o imenovanju revizora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2009. godinu sa 39.340./21 glasova „za“, 4.058 glasova „protiv“, dok nevažećih ističa nije bilo.

Odluka o imenovanju revizora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2009. godinu

Član 1.

Revizorsko preduzeće „Pricewaterhousecoopers“ d.o.o. Podgorica imenuje se za revizora finansijskih izvještaja Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2009. godinu.

Član 2.

Revizor iz člana 1 ove Odluke dužan je izvršiti reviziju godišnjih finansijskih izvještaja Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2009. godinu u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima.

Član 3.

Troškovi revizije, saglasno ovoj Odluci, utvrdiće se posebnim ugovorom.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

11. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

12. Donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

Predsjedavajući je podsjetio da je gospodja Strugar već pojasnila razloge za donošenje ovih odluka i informisao akcionare i njihove ovlašćene predstavnike da se Madjar Telekom, kao većinski akcionar za članove Odbora direktora predložio ista lica i to Daniela Szasza, Denesa Szluhu, Janosa Szaba, Pala Gabora, Hans-Peter Schultza i Gereon Hammela. Za predstavnika manjinskih akcionara u Odboru direktora predložen

je gospodin Tripko Krgović, sa 6,67 % akcija. Predsjedavajući je napomenuo da su svi akcionari dobili predloge za predstavnika manjinskih akcionara u Odboru direktora. Gospodin Vujović je primijetio da je gospodin Krgović predstavnik jedne grupe manjinskih akcionara, ne svih.

Prije samog glasanja predsjedavajući i Sekretar Društva su napomenuli da se članovi Odbora direktora biraju kumulativnim glasanjem.

Pristupilo se glasanju po tački 11. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica.

Nakon izvršnog prebrojavanja glasova, konstatovano je da je Skupština akcionara donijela odluku o razrješenju članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica sa 39.338.897 glasova „za“, 5.882 glasova „protiv“ dok nevažećih listića nije bilo.

Odluka o razrješenju članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

Član 1.

Skupština akcionara ovom odlukom razrješava članove Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica i to:

1. Mr. Danie Szasz
2. Mr. Denes Szluha
3. Mr. Janos Szabo
4. Mr. Gabor Pal
5. Mr. Hans-Peter Schultz
6. Mr. Gereon Hammel
7. Mr. Tripko Krgović

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Zatim se pristupilo glasanju po tački 12. Donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica čiji su rezultati bili sljedeći:

1. Daniel Szasz	41.234.708
2. Denes Szluha.....	41.170.000
3. Janos Szabo.....	41.170.000
4. Gabor Pal.....	41.170.000
5. Gereon Hammel	41.170.000
6. Hans-Peter Schultz	41.170.000
7. Tripko Krgović	28.326.309

Konstatovano je da je Skupština akcionara izabrala članove Odbora direktora, u gore navedenom sastavu.

Odluka
o izboru članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

Član 1.

Skupština akcionara izabrala je za članove Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica sljedeća lica

1. Daniel Szasz
2. Denes Szluha
3. Janos Szabo
4. Gabor Pal
5. Hans-Peter Schultz
6. Gereon Hammel
7. Tripko Krgović

Član 2.

Mandat izabranih članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica ističe na sljedećoj redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara.

Član 3.


Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Kako je sa ovom tačkom iscrpljen dnevni red, predsjedavajući gospodin Popadić se zahvalio akcionarima na saradnji i zaključio sjednicu Redovne godišnje Skupštine akcionara Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica.

Sjednica je završena u 15h.


SEKRETAR DRUŠTVA

Ratka Strugar




ZAPISNIČAR

Duška Radović



OVJERIVAČ ZAPISNIKA

Aleksandar Raspopović



APPENDIX I

T-Mobile Crna Gora d.o.o.

31. decembar
2008.
(u EUR)

Obrtna imovina	
Zaliha	2,036,381
-Rezervni djelovi	774,188
-Mobilni telefoni	1,253,210
-SIM kartice	66,869
-Vaučeri	79,674
-Pre-pajd i post-pajd paketi	152,890
-Materijali	28,439
-Ostalo	153,028
-Ispravka vrednosti zaliha	(471,915)
Potraživanja iz poslovnih odnosa i ostala potraživanja	6,841,094
-Potraživanja od kupaca u zemlji	13,334,909
-Potraživanja od kupaca u inostranstvu	629,876
-Potraživanja od povezanih pravnih lica Grupe Telekom	35,898
-Potraživanja od povezanih pravnih lica Grupe Magyar Telekom	8,940
-Potraživanja od povezanih pravnih lica Grupe Deutsche Telekom	118,076
-Ostala potraživanja po osnovu poreza	48,729
-Kratkoročni finansijski plasmani	284,152
-Ostala potraživanja	(7,818,488)
-Obezvredjenje vrednosti potraživanja	3,321,484
Avansi, aktivna vremenska razgraničenja o ostala aktiva	350,416
-Unaprijed plaćeni troškovi operativnog zakupa:	224,337
- GSM lokacije	6,037
-poslovnog prostora u vlasništvu povezanih pravnih lica	120,042
- unaprijed plaćene naknade zaposlenima	148,810
-Ostali unaprijed plaćeni troškovi:	148,810
- osiguranja	
- toplog obroka i prevoza zaposlenih	
- održavanja i obuke	
-Accrued revenues from TCG Group	1,802,474
-Razgraničeni prihodi od interkonekcije	992,873
-Avansi plaćeni za stalna sredstva i nematerijalna ulaganja	
-Avansi plaćeni za obrtnu imovinu	26,911
-Avansi plaćeni Deutsche Telekom Grupi	
-Avansi plaćeni TCG Grupi	
Kratkoročni finansijski plasmani	27,300,000
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	10,577,233
-Gotovina u blagajni	4,388
-Croćeni depoziti do tri mjeseca	8,550,000
-Žiro računi	2,316,078
-Ostali računi	6,767
Novčana sredstva ograničene upotrebe	288,185
Ukupno	50,564,377

APPENDIX II

T-Mobile Crna Gora d.o.o. 31. decembar
2008.
(u EUR)

Nekretnine, postrojenja i oprema	
<i>Nekretnine</i>	3,244,411
<i>Oprema</i>	23,710,045
<i>Ostala oprema</i>	3,270,983
<i>Investicije u toku</i>	2,492,986
Ukupno	32,718,425

APPENDIX III

T-Mobile Crna Gora d.o.o.

**31. decembar
2008.
(u EUR)**

Nematerijalna ulaganja, dugoročna finansijska sredstva i dugoročna aktivna vremenska razgraničenja	
<i>Nematerijalna ulaganja</i>	7,393,285
-Licence	4,590,239
-Softver	2,287,958
-Nematerijalna ulaganja u pripremi	515,088
<i>Dugoročna finansijska sredstva</i>	410,939
-Dugoročni krediti dati zaposlenima	808,075
-Svodenje na neto ostvarivu vrijednost	(351,100)
-Tekuća dospjeća dugoročnih kredita	(46,036)
<i>Dugoročna aktivna vremenska razgraničenja</i>	723,020
-Unaprijed plaćen zakup GSM lokacija	725,572
-Unaprijed plaćen zakup poslovnog prostora u vlasništvu povezanih pravnih lica	43,474
-Unaprijed plaćene naknade zaposlenima	304,390
-Minus tekuće dospice	(350,416)
-Unaprijed isplaćene naknade zaposlenima	(120,042)
-Unaprijed troškovi operativnog zakupa	(230,374)
Ukupno	8,527,245

APPENDIX IV

31. decembar

2008

(u EUR)

T-Mobile Crna Gora d.o.o.

Kratkoročne i dugoročne obaveze	
Dugoročne obaveze	597,645
<i>Odložane obaveze po osnovu poreza na dobit</i>	<i>269,503</i>
-Nematerijalna ulaganja	113,396
-Nekretnine i oprema	156,107
<i>Rezervisanja za otpremnine i ostale naknade zaposlenima</i>	<i>324,900</i>
<i>Ostale dugoročne obaveze</i>	<i>3,143</i>
Kratkoročne obaveze	13,638,674
<i>Obaveze iz poslovanja i ostale obaveze</i>	<i>7,295,009</i>
-Dobavljači u zemlji	2,500,754
-Dobavljači u inostranstvu	2,366,536
-Ostali porezi i porezi za socijalnu sigurnost	19,993
-Obaveze prema Crnogorski Telekom Grupi	952,284
-Obaveze prema Magyar Telekom Grupi	150,027
-Obaveze prema Deutsche Telekom Grupi	784,661
-Obaveze po osnovu poreza	309,432
-Ostale obaveze	214,322
<i>Primljeni avansi i pasivna vremenska razgraničenja</i>	<i>6,310,221</i>
-Primljeni avansi	18,913
-Razgraničeni prihodi od pri-pejd kartica	626,922
-Avansi primljeni od Deutsche Telekom	
-Aktivna vremenska razgraničenja	131,623
-Obračunati troškovi prema Crnogorskom Telekomu	2,198,787
-Obračunati troškovi prema Magyar Telekom-u	573,191
-Obračunati troškovi prema Deutsche Telekom-u	
-Ostala pasivna vremenska razgraničenja	2,758,785
<i>Obaveze po osnovu tekućih poreza na dobit</i>	<i>30,444</i>
<i>Rezervisanja</i>	
-Rezervisanja za jubilarne nagrade	
-Rezervisanja za penzije	
-Rezervisanja za naknade po prestanku radnog odnosa	
Ukupno	14,236,319

Appendix I

31.
decembar
2008
(u EUR)

Internet Crna Gora d.o.o.

Obrtna imovina	
<i>Zalihe</i>	16,777
-Rezervni dijelovi	15,777
<i>Potrazivanja iz poslovnih odnosa i ostala potrazivanja</i>	953,199
-Potrazivanja od kupaca u zemlji	640,751
-Potrazivanja od povezanih pravnih lica Telekom Grupe	557,058
-Ostala potrazivanja	43,640
-Tekuce dospjece dugorocnih kredita zaposlenima	6,500
-Obezvrijedjenje potrazivanja	(294,750)
<i>Kratkorocni finansijski plasmani</i>	4,850,000
<i>Gotovina i gotovinski ekvivalenti</i>	640,065
-Gotovina u bankama	140,065
-Oroceni depoziti do tri mjeseca	500,000
<i>Ostala obrtna imovina</i>	11,480
Ukupno	6,470,551

Appendix II

31.
decembar
2008
(u EUR)

Internet Cma Gora d.o.o.

Nekretnine, postrojenja i oprema	
<i>Nekretnine</i>	43,428
<i>Oprema</i>	501,205
<i>Ostala oprema</i>	
<i>Investicije u toku</i>	
Ukupno	544,633

Appendix III

31.
decembar
2008
(u EUR)

Internet Crna Gora d.o.o.

Nematerijalna ulaganja, Dugoročna finansijska sredstva i Dugoročna aktivna vremenska razgranicenja	
<i>Nematerijalna ulaganja</i>	17,938
-Licence	17,938
-Ostala nematerijalna imovina	-
<i>Dugoročna finansijska sredstva</i>	32,960
-Dugoročni krediti dati zaposlenima	56,538
-Svodjenje na neto ostvarivu vrijednost	(17,078)
-Tekuća dospjeća dugoročnih kredita	(6,500)
<i>Odložena poreska sredstva</i>	7,971
Ukupno	58,869

Internet Crna Gora d.o.o.

Kratkorodne i dugorodne obaveze	
Dugorodne obaveze	24,239
<i>Rezervisanja za otpremnino i ostale naknade zaposlenima</i>	24,239
-Obaveze za jubilarne nagrade	17,834
-Obaveze za penzije	6,405
Kratkorodne obaveze	1,222,662
<i>Obaveze iz poslovanja i ostale obaveze</i>	924,951
-Dobavljači u zemlji	74,451
-Dobavljači u inostranstvu	4,621
-Obaveze po osnovu zarada	124,849
-Obaveze prema Crnogorski Telekom Grupi	637,316
-Obaveze i procenjeni troškovi prema Magyar Telekom Grupi	2,375
-Obaveze po osnovu poreza	39,895
-Ostale obaveze	39,544
-Tekuce dospjece naknada zaposlenima	1,898
<i>Avansi i razgraniceni prihodi</i>	267,263
-Primitljeni avansi	4,075
-Razgraniceni prihodi od internet sali	263,004
-Razgraniceni prihodi od iznajmljenih linija	184
-Ostali procenjeni prihodi	-
<i>Obaveze po osnovu tekucih poreza na dobit</i>	30,448
Ukupno	1,246,901

Broj / 01-11478

Crnogorski Telekom a.d. Podgorica
Skupština akcionara

Podgorica / 30.04.2009

Odluka
o imenovanju revizora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2009. godinu

Podgorica, 30. april 2009. godine

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 2 i člana 47 stav 1 Zakona o privrednim društvima («Službeni list Crne Gore», br. 06/02, 17/07 i 80/08) i člana 15, tačka 7 i člana 42, stav 1 Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, Skupština akcionara Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, na Redovnoj sjednici održanoj 30. aprila 2009. godine, donijela je

**Odluku
o imenovanju revizora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2009. godinu**

Član 1.

Revizorsko preduzeće «Pricewaterhousecoopers» d.o.o. Podgorica imenuje se za revizora finansijskih izvještaja Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2009. godinu.

Član 2.

Revizor iz člana 1 ove Odluke dužan je izvršiti reviziju godišnjih finansijskih izvještaja Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2009. godinu u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima.

Član 3.

Troškovi revizije, saglasno ovoj Odluci, utvrdiće se posebnim ugovorom.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA,



Slavoljub Popadić

Crnogorski Telekom a.d. Podgorica
Skupština akcionara

Odluka
o usvajanju finansijskih izvještaja Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica
za 2008. godinu sa izvještajem nezavisnog revizora

Podgorica, 30.april 2009. godine

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 4a) Zakona o privrednim društvima («Službeni list Crne Gore», br. 06/02, 11/07 i 80/08) i člana 16 tačka 2 Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, Skupština akcionara Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, na Redovnoj sjednici održanoj 30. aprila 2009. godine, donijela je

Odluku

o usvajanju finansijskih izvještaja Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2008. godinu sa izvještajem nezavisnog revizora

Član 1.

Usvajaju se finansijski izvještaji Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za godinu završenu na dan 31. decembar 2008. kao i poslovni i finansijski rezultati navedeni u Izvještaju nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja za period koji je završen na dan 31. decembar 2008. godine.


Član 2

Način usmjeravanja neto dobiti će se utvrditi posebnom odlukom Skupštine akcionara Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDAVAJUĆ SKUPŠTINE AKCIONARA,
Slavoljub Popadić



The stamp is circular with the text "Crnogorski Telekom AD" around the top edge and "Podgorica" at the bottom. In the center, there is a logo consisting of a stylized 'T' and the text "Crnogorski Telekom". A handwritten signature in black ink is written over the stamp and extends to the right.

Crnogorski Telekom a.d. Podgorica
Skupština akcionara

Odluka
o usvajanju konsolidovanih finansijskih izvještaja
Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica za 2008. godinu
sa izvještajem nezavisnog revizora

Podgorica, 30.april 2009. godine

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 4a) Zakona o privrednim društvima («Službeni list Crne Gore», br. 06/02, 17/07 i 80/08), člana 3b Zakona o računovodstvu i reviziji («Službeni list Crne Gore», br. 69/05 i 80/08) i člana 16 tačka 2 Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, Skupština akcionara Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, na Redovnoj sjednici održanoj 30. aprila 2009. godine, donijela je

Odluku

o usvajanju konsolidovanih finansijskih izvještaja Crnogorskog Telekom a.d. za 2008. godinu sa izvještajem nezavisnog revizora


Član 1.

Usvajaju se konsolidovani finansijski izvještaji Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica i njegovih povezanih pravnih lica: T-Mobile Crna Gora d.o.o. i Internet Crna Gora d.o.o. za godinu završenu na dan 31. decembar 2008. kao i izvještaj nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja za period koji je završen na dan 31. decembar 2008. godine.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA,
Slavoljub Popadić

The image shows a circular official stamp of Crnogorski Telekom A.D. Podgorica. The stamp contains the company name in a circle and a logo in the center. To the right of the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Slavoljub Popadić'.

Crnogorski Telekom a.d. Podgorica

Godišnji izvještaj za 2008 godinu

Sadržaj:

Naša misija

Naša vizija

Naše vrijednosti

Naša strategija

Našim akcionarima

Pismo našim akcionarima

Bord direktora Crnogorskog Telekomu

Menadžment Komitet Crnogorskog Telekomu

Uvod

Opšte informacije

Konkurencija

Regulatorno okruženje

Ljudski resursi

Korporativna društvena odgovornost

Servisi

Finansijska 2008. godina

Izveštaj menadžmenta za finansijsku 2008. godinu

Finansijski izvještaji za Crnogorski Telekom a.d. Podgorica:

Izveštaj nezavisnog revizora

Bilans stanja

Bilans uspjeha

Izveštaj o gotovinskim tokovima

Izveštaj o promjenama u kapitalu

Napomene uz finansijske izvještaje

Dodatne informacije

Naša misija

Kada je riječ o komunikacijama, informisanju i zabavi, mi smo prvi izbor. Garantujemo stalnu fokusiranost na korisnike, pouzdanost i stalne inovacije. Crnogorski Telekom je najbolji poslodavac u Crnoj Gori. Kreiramo organizaciju koja podstiče inovacije i nagradjuje rezultate. Gradimo kompaniju na koju smo ponosni. Ozbiljno shvatamo svoju društvenu odgovornost. Pomjeramo granice, stvaramo i koristimo nove mogućnosti i uvijek težimo profitabilnosti i vrhunskim rezultatima u poslovanju.

Naša vizija

Postaćemo i ostaćemo lider na tržištu u svemu što radimo.

Želimo da nas vide kao kompaniju koja je od svih u zemlji najviše orijentisana na korisnike.

Gradimo društvo širokopojsnog pristupa, pružajući širokopojsne proizvode svuda i svima.

Vodimo računa o sredstvima kompanije kao da su naša sopstvena.

Brinemo o zadovoljstvu naših zaposlenih i uvijek nastojimo da ga dostignemo.

Pružamo kvalitetne i inovativne usluge.

Koristimo sve prilike za rast.

Naše vrijednosti

Fokusiranost na korisnike

Potrebe i zadovoljstvo korisnika pokreću poslovanje i razvoj Crnogorskog Telekomu.

Integritet

Poštujemo najviše etičke standarde u svemu što radimo.

Uspjeh

Stalno prevazilazimo očekivanja naših korisnika, zaposlenih i vlasnika.

Inovativnost

Stvaramo atmosferu koja podstiče promjene na bolje.

Timski rad

Gradimo kulturu integrisane kompanije u kojoj se svaki glas čuje i svaka osoba uživa poštovanje. Odgovorni smo jedni prema drugima i posvećeni ostvarivanju vrhunskih rezultata u svemu što radimo.

Posvećenost

Naš posao je više od rada; mi naš posao ŽIVIMO. Ponosni smo što radimo za kompaniju u kojoj naša posvećenost radu radja nove vrijednosti.

Naša strategija

Stalna fokusiranost

2007. je bila godina u kojoj su postavljeni osnovi dugoročne konkurentnosti sa značajnim promjenama za Crnogorski Telekom i na strukturnom i na tehnološkom nivou.

Tehnološki razvoj u 2007. godini (prvi operator u Crnoj Gori koji je uveo mobilnu širokopoljasnu mrežu; uvođenje Extra TV servisa koji nudi set mogućnosti i nivo interaktivnosti jedinstvene na radio-difuznom tržištu) učvrstio je poziciju Crnogorskog Telekoma kao vodećeg provajdera servisa u sektoru informisanja i zabave.

U 2008. godini smo ojačali svoju poziciju na širokopoljansnom i radio-difuznom tržištu. Do kraja 2008. godine smo imali 27.800 korisnika sa broadband pristupom i povezali preko 17.500 domova na Extra TV. Takođe smo pokrenuli najbolje u klasi mobilne širokopoljasne servise, pružajući superbrzi pristup našim korisnicima u zemlji i inostranstvu, gdje god da se nalaze.

Četiri strateška cilja

Strategija Crnogorskog Telekoma oslanja se na četiri osnovna temelja:

1. Efikasnost poslovanja

2008. je bila godina organizacionog restrukturiranja. Ovo se ogleda u značajnoj racionalizaciji broja zaposlenih, smanjenjem tog broja za 103 na nivou Grupe. Takvo smanjenje bi bilo nemoguće bez opsežne revizije organizacione šeme Crnogorskog Telekoma. Ove promjene obuhvatile su pojednostavljenje kanala izvještavanja i eliminisanje slojeva upravljanja - što je dovelo do laganije marje hijerarhijski ustrojene organizacione strukture.

Grupa je takodje sprovela širok projekat restrukturiranja poslovnog procesa, gdje je preko pedeset poslovnih procesa redizajnirano ili su ustanovljeni kao sasvim novi procesi u svrhu podrške rastućoj potrebi za rezultatima i efikasnošću i pružanja još bolje usluge korisnicima.

2. Superiorna usluga

Razvoj zaposlenih uz orijentisanost na potrebe korisnika igra ključnu ulogu u načinu na koji živimo naš biznis. Tehnologija se u našoj oblasti poslovanja brzo mijenja. Stalno i sistematsko ulaganje u razvoj naših zaposlenih ostaje jedan od najviših prioriteta.

Nastojimo da se približimo našim postojećim i budućim korisnicima; nastavili smo sa širenjem naše prodajne mreže i napravili dalje korake u pravcu garantovanja raspoloživosti naših usluga, bilo u našoj integrisanoj mreži T-Shopova ili kroz visokokvalitetne prodavnice naših partnera u zemlji.

Grupa ima 14 prodajnih centara koji su u poređenju sa drugima jedinstveni u pogledu pokrivenosti i raspoloživosti proizvoda. Kao prvi telekomunikacioni operator u zemlji, pokrenuli smo prodaju putem Interneta (webshop), nudeći povoljnost naručivanja proizvoda i usluga našim korisnicima - gdje god da se nalaze.

3. Ekspanzija usluga

Korisnici Crnogorskog Telekoma imaju i uvijek će imati koristi od činjenice da je njihov provajder član priznatog međunarodnog operatora.

Ovo zajedničko djelovanje garantuje uvođenje inovacija svjetske klase u naše servise, u skladu sa njihovim pojavljivanjem na međunarodnom tržištu.

Crnogorski Telekom je odlučan u tome da stalno pomjera granice svojih aktivnosti i kroz mudre inovacije će ulaziti u novo segmente poslovanja koji ranije nisu bili dio tradicionalnih telekomunikacionih aktivnosti.

U 2008. godini smo započeli sa uspostavljanjem prisustva u medijima - nastavićemo sa aktivnostima koje za cilj imaju da postanemo "Three Screen" kompanija: servisi i aplikacije koje pružamo će biti na raspolaganju našim korisnicima, bez obzira na interfejs koji koriste (mobilni telefon, PC ili televizor), bilo gdje da se nalaze - čime god da se bave.

Uvođenjem naših zabavnih servisa u turističku uslugu, smo našim poslovnim korisnicima također pružili jedinstvene i za njih osmišljene proizvode.

4. Puni broadband potencijal

Ekspanzija servisa koji se zasnivaju na širokopojasnoj tehnologiji je ključni element naše poslovne strategije. Servisi širokopojasnog pristupa u fiksnoj telefoniji koje nudi ADSL pružaju najveći protok i najpouzdaniju uslugu na crnogorskom telekomunikacionom tržištu. T-Mobile je 2008. godine pokrenuo pakete Mobilnog Interneta koji pružaju korisnicima širokopojasni pristup svjetske klase, gdje god se nalazili na cijeloj teritoriji zemlje i širom svijeta. Extra TV je do kraja 2008. godine postao masovno dostupan proizvod - naročito sa novim osnovnim paketima koji su pokrenuti u novembru 2008. godine.

Strategija ekspanzije broadband usluga Crnogorskog Telekoma, napravljena 2008. godine, prepoznaje u zemlji određene barijere za masovnu ekspanziju servisa širokopojasnog pristupa Internetu. Započeli smo sa sprovođenjem programa, odlučni da sistematski uklonimo te barijere. Ovaj program se bavi obrazovanjem, infrastrukturom, finansijskim ograničenjima krajnjih korisnika, razvojem sadržaja i online aplikacija, i nastaviće se i u narednim godinama.

Poštovani Akcionari,

Zadovoljstvo mi je da vas informišem o glavnim detaljima poslovanja Crnogorskog Telekomu u 2008. godini. Iprkos značajnim promjenama u regulatornom i konkurentskom okruženju, naša kompanija je uspjela ne samo da očuva svoju sveobuhvatnu lidersku poziciju u crnogorskom telekomunikacionom sektoru, već da je u određenim segmentima i unaprijedi. Ključ našeg uspjeha leži u fokusiranosti na potrošača i u širokom obimu visoko kvalitetnih telekomunikacionih proizvoda i usluga ponuđenih u najboljim mrežama.

Godina 2008. u finansijskom i poslovnom smislu bila je uspješna godina i na nivou očekivanja. U fiksnom segmentu poslovanja održali smo stabilnu bazu korisnika, skoro udvostručili broj naših ADSL korisnika i imali ogroman uspjeh u prodaji našeg Extra TV servisa. U mobilnom segmentu poslovanja održali smo našu lidersku poziciju na postpaid tržištu, postigli veće tržišno učešće i još više unaprijedili pokrivenost i kvalitet mreže.

U svakom slučaju, bila je ova godina izazova i teškoća, naročito u segmentu veleprodaje. Promjene u regulatornim okvirima omogućile su da naši najveći korisnici uspostave direktne linkove sa svojim povezanim kompanijama u susjednim zemljama što je za posljedicu imalo dramatično smanjenje prihoda veleprodaje, i na taj način doprinijelo smanjenju ukupnih prihoda Crnogorskog Telekomu a.d. za 13% u poređenju sa 2007. godinom, što je rezultiralo u smanjenju EBITDA bez specijalnih efekata za 6,9 miliona Eura. Iskusili smo i smanjenje prihoda od govorne maloprodaje i u mobilnom i u fiksnom segmentu poslovanja, kao posljedice tarifnog rebalansa u 2007. godini i supstitucije fiksne telefonije mobilnom. Veoma je važno istaći da smo uglavnom uspjele nadomjestiti ovaj pomenuti pad značajnim povećanjem ADSL prihoda, Extra TV prihoda i prihoda od prenosa podataka (iznajmljene linije Mipnet) kao i većim ukupnim prihodima mobilnog segmenta poslovanja.

U 2008. godini nastavili smo sa unaprijeđivanjem efikasnosti i povećanom kontrolom troškova, pošto smo uveli promjene u našem organizacionom modelu i smanjili broj zaposlenih za 103 zaposlena radnika. U T-Com-u broj korisnika od 170.000 smanjen je samo za 2,5% godišnje, što je značajno manje u poređenju sa drugim evropskim zemljama. Zahvaljujući našoj fokusiranosti na naše strateške broadband usluge, broj ADSL korisnika je dostigao skoro 28.000 korisnika, dok je broj korisnika Extra TV usluge bio veći od 17.500 na kraju godine.

U godini intenzivne konkurencije, T-Mobile je uspio da poveća svoju bazu korisnika, očuva lidersku poziciju u postpaid segmentu i poveća SIM tržišno učešće na 36,1% na kraju 2008. godine (33,8% u 2007. godini). Ukupan broj korisnika povećan je za 24% u poređenju sa 2007. godinom dostigavši više od 506.000 korisnika. Od ove cifre, skoro 90.000 odnosi se na postpaid korisnike, što nam je omogućilo da ostanemo postpaid tržišni lideri. U toku istog perioda, penetracija mobilne telefonije u Crnoj Gori povećana je na nivo od 185% na kraju 2008. godine.

Godina 2008. ostaće upamćena kao godina u kojoj smo isplatili najveću dividendu u istoriji naše kompanije i Crne Gore, koja je premašila iznos od 22 miliona Eura.

Crnogorski Telekom je dobro poznat po svojim zaposlenim, njihovom znanju, stručnosti i posvećenosti. Želio bih da iskoristim ovu priliku da im se još jednom zahvalim na njihovom marljivom radu i doprinosu uspjehu kompanije.

Na kraju, iskreno zahvaľujem vama, našim Akcionarima, za ukazano povjerenje. Nastavićemo da težimo poslovnoj izuzetnosti i održivoj profitabilnosti kroz obezbjeđivanje stalnih inovacija i zadržanost na fokusiranosti na potrošača. Ubjeđeni smo da ćemo ispuniti vaša očekivanja.

Daniel Szasz,
Predsjednik Borda direktora

Bord direktora Crnogorskog Telekomu

1. Dániel Szász
2. Gereon Hammel
3. Tripko Krgović
4. Gábor Pál
5. Hans-Peter Schultz
6. János Szabó
7. Dénes Szluha

Dániel Szász, Predsjednik Borda direktora Crnogorskog Telekomu a.d.

Szász Dániel, 37 godina, je ekonomista. Svoju karijeru je započeo u General Motors Grupi, gdje je od 1994. godine u Opelovim kompanijama u Mađarskoj i Njemačkoj radio na raznim menadžerskim pozicijama i vodećim pozicijama u sektoru trezora. Od 2002. godine bio je Generalni Direktor kompanije GM Daewoo za Centralnu i Istočnu Evropu.

Imenovan je 1. januara 2004. godine za Finansijskog direktora u kompaniji T-Online Hungary (bivši Axelero). Njegovo ekspertsko znanje iz poslovanja trezora doprinijelo je profitabilnosti vodećeg Internet provajdera u Mađarskoj, koji je od 2004. godine znatno unaprijedio svoje poslovanje. Szász Dániel je doprinio ubrzanju penetracije širokopojasnog interneta, jednog od poslovnih poduhvata Magyar Telekom Grupe koji bilježi najdinamičniji rast. Pored toga, odigrao je glavnu ulogu u postizanju i održavanju vodeće tržišne pozicije internet portala (origo) kao i u akvizicijama kompanije T-Online Hungary - iWiW community portal i Adnetwork online marketing provajder. Godine 2007. je imenovan za člana Borda direktora i Predsjednika Upravnog odbora Crnogorskog Telekomu.

Gereon Hammel

Gereon Hammel je rođen u maju 1968. i diplomirao je menadžment u biznisu.

Godine 1989. započeo je svoju profesionalnu karijeru u Bayer AG Grupi u Njemačkoj u poslovnoj jedinici za robu široke potrošnje. Od 1992. godine vodio je poslove sa deterđentima za domaćinstva u Bayer-u Italija. Godine 1994. preselio se u Njemačku i imenovan je za regionalnog menadžera za Bayer-ove podružnice u Skandinaviji, Poljskoj i Africi. Godine 2000. je uspostavio Regionalnu finansijsku kontrolu i kao član menadžmenta učestvovao u otvaranju regionalnog predstavništva za Veliku Britaniju, Skandinaviju, Finsku, Francusku, Poljsku, Rusiju i Afriku, sa sjedištem u Velikoj Britaniji.

Godine 2001. je prešao u Michael Page u Frankfurtu, međunarodnu firmu za angažovanje konsultanata i bio je nadležan za pružanje savjetodavnih usluga kompanijama o popunjavanju slobodnih radnih mjesta nalaženju adekvatnih kandidata za popunjavanje visokih pozicija u finansijama.

U avgustu 2002. godine je počeo da radi u Menadžmentu joint venture T-Mobile International-a, gdje je bio zadužen za projekte u Centralno-istočnoj Evropi, a od 2006. godine je Potpredsjednik Menadžmenta joint venture T-Mobile International-a u Mađarskoj i Crnoj Gori, i zadužen je za projekte u Centralnoj i Istočnoj Evropi.

Tripko Krgović

Tripko Krgović je rođen 1977. godine u Beogradu. Oženjen je i otac jednog djeteta. Završio je svoje osnovne i postdiplomske studije na Ekonomskom fakultetu u Podgorici. Njegova profesionalna karijera započela je 1996. godine u porodišnom biznisu. Od 2004. godine radi u Komisiji za hartije od vrijednosti, u Sektoru za nadzor tržišta. Godine 2005. nalazi se na poziciji Investicionog menadžera u Investicionom fondu Moreta. Od 2006. godine je Izvršni direktor Moneta Broker-Diler AD Podgorica. Pored članstva u Crnogorskom Telekomu, također je član Borda direktora u Otrantkomerc AD Ulcinj. Član je Savjeta manjinskih akcionara i predstavnik manjinskih akcionara u nekoliko crnogorskih kompanija.

Gábor Pál

Rodjen je u Budimpešti 1968. godine. Diplomirao je na Fakultetu za finansije i logistiku Univerziteta za ekonomske nauke u Budimpešti 1993. godine, nakon čega je 1994. godine magistrirao na Fakultetu za programiranje u matematici na Univerzitetu Eötvös Lóránd. Učesnik je doktorskog programa na Univerzitetu za ekonomske nauke u Budimpešti od 1996. godine.

Počeo je da radi za NN Osiguravajuću kompaniju Mađarske kao matematičar za osiguranje 1993. godine, nakon čega je od 1994. godine radio u Westel Mobile Co. kao Finansijski analitičar. Godine 2000. je unaprijeđen u Finansijskog direktora kompanije, i postao Izvršni direktor za finansije 1. januara 2004. godine u Westelu, koji je 3. maja 2004. godine promijenio ime u T-Mobile Hungary. Nakon integracije T-Mobile Hungary sa Magyar Telekom Plc, marta 1996. godine, postavljen je na poziciju Direktora za finansije i kontrolu Mobilne telefonije u Magyar Telekom-u. Od januara 2008. godine je Direktor strategije, planiranja i kontrole za poslovne korisnike u Magyar Telekom. Učestvovao je u nekoliko akvizicionih projekata Magyar Telekom-a u regionu. Bio je član Borda direktora Mobimaka u Makedoniji, a trenutno je član Borda direktora Telekoma Crna Gora, Makedonskog Telekoma i M Factory Zrt-Budimpešta.

Hans-Peter Schultz

Hans-Peter Schultz je rođen 1958. godine. Oženjen je i otac dvoje djece. Diplomirao je elektrotehniku 1981. godine.

Nakon što se zaposlio u Deutsche Telekom-u (DT) 1985. godine, radio je na raznim pozicijama i projektima u međunarodnim poslovima DT-a. Do 2001. godine bio je zadužen za međunarodne



poslove i projekte, uglavnom u jugoistočnoj Evropi. Godine 1996. počeo je da radi u predsjedništvu Deutsche Telekom-a u Moskvi, gdje je upravljao restrukturiranjem satelitskih operacija DT-a, integracijom regionalnih kompanija za mobilne servise u podružnicu DT-a „Mobile TeleSystems“ i uvvoćenjem Global One Rusija.

Godine 2002. Hans-Peter Schultz se vratio u Deutsche Telekom, u Bon, gdje je bio nadležan za poslove DT-a u Izraelu u „Regionu za Centralnu i Istočnu Evropu i Srednji istok“. U novom sjedištu T-Home upravlja poslovanjem T-Home u Slovačkoj.

János Szabó

János Szabó je rođen u Hódmezővásárhely (Mađarska) 1961. godine. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Budimpešti 1986. godine u oblasti međunarodnih odnosa.

Nakon tri godine rada u službi inostranih poslova, nastavio je karijeru na raznim pozicijama u finansijama i konsultantskim uslugama u sektoru privatnog biznisa. Postao je 1995. godine Finansijski direktor mađarske kompanije Delco Remy (podružnice američkog proizvođača automobilskih komponenti i materijala). Kasnije je radio kao Zamjenik generalnog direktora za operativno poslovanje, nadležan za prodaju, nabavku i operativne poslove.

Godine 1998. prešao je na poziciju Finansijskog direktora za Evropu, gdje je bio zadužen za finansijsko poslovanje na evropskom tržištu. Kasnije je postao Direktor za finansije i Generalni direktor joint venture izmedju kompanija Delco Remy i Hitachi. Od aprila 2003. godine je Finansijski direktor segmenta servisa fiksne mreže u Magyar Telekom-u. Njegova uloga je 2006. godine proširena na mrežne i IT poslove. Član je Borda direktora i predsjednik Nadzornog Odbora u MakTelu.

Od januara 2008. godine radi kao direktor Kontroling Direktorata Grupe.

Dénes Szluha

Dénes Szluha je rođen u Budimpešti 1968. godine. Diplomirao je ekonomiju na Univerzitetu Szent István, Godiš'lo 1994. godine. Karijeru je započeo u Sektoru za marketing u kompaniji Shell Gas Hungary, a nastavio u konsultantskoj kući Deloitte. Godine 1998. je postao član vodećeg mađarskog fonda za upravljanje privatnim akcijskim kapitalom, sa investitorima kao što su EBRD, Vontobel banka, Dresdner Kleinwort Wasserstein. Kao investicioni menadžer bio je zadužen za akvizicije, upravljanje portfoliom i prodaju glavnih investicija prvenstveno u IT i telekomunikacijama. Godine 2002. je počeo da radi u kompaniji Matáv (današnjem Magyar Telekom) kao Vši projektni menadžer. Trenutno je na poziciji Direktora za upravljanje međunarodnim portfoliom. U okviru aktuelnih nadležnosti njegov tim je zadužen za upravljanje portfoliom međunarodnih kompanija. Član je Borda direktora u Makedonskom Telekomu, T-Mobile Makedonija, Crnogorskom Telekomu, a takodje i predsjedavajući Borda direktora u bugarskom Orbitel-u.

Menadžment komitet Crnogorskog Telekomu

- Predsjednik Borda direktora, Dániel Szász
- Izvršni direktor T-Com, Slavoljub Popadić
- Izvršni direktor T-Mobile/Direktor za marketing, Georg Mündi
- Direktor sektora za razvoj strategije i biznisa, Zoltan Pinkola
- Direktor za ljudske resurse, Beata Prisztacs
- Direktor za tehniku, Eva Ulićević
- Direktor za finansije, Ferenc Vaczlavik
- Direktor sektora za regulativu, odnose s državom i pravne poslove, Tibor Vidos
- Direktor prodaje, Milija Zeković

Dániel Szász, Predsjednik Borda direktora i Predsjednik Upravnog odbora Crnogorskog Telekomu

Szász Dániel, 37 godina, je ekonomista. Svoju karijeru je započeo u General Motors Grupi, gdje je od 1994. godine u Opelovim kompanijama u Mađarskoj i Njemačkoj radio na raznim menadžerskim pozicijama i vodećim pozicijama u sektoru trezora. Od 2002. godine bio je Generalni Direktor kompanije GM Daewoo za Centralnu i Istočnu Evropu.

Imenovan je 1. januara 2004. godine za Finansijskog direktora u kompanij T-Online Hungary. (bivši Axeler.). Njegovo ekspertsko znanje iz poslovanja trezora doprinijelo je profitabilnosti vodećeg Internet provajdera u Mađarskoj, koji je od 2004. godine znatno unaprijedio svoje poslovanje. Szász Dániel je doprinio ubrzanju penetracije širokopojsnog interneta, jednog od poslovnih poduhvata Magyar Telekom Grupe koji bilježi najdinamičniji rast. Pored toga, odigrao je glavnu ulogu u postizanju i održavanju vodeće tržišne pozicije internet portala [origo] kao i u akvizicijama kompanije T-Online Hungary - iWW community porta. i Adnetwork online marketing provajder. Godine 2007. je imenovan za člana Borda direktora i Predsjednika Upravnog odbora Crnogorskog Telekomu.

Slavoljub Popadić, Izvršni direktor T-Com

Rodjen je 1965. godine. Diplomirao je elektroniku i telekomunikacije na Univerzitetu Crne Gore. Započeo je svoju karijeru 1991. godine u Republičkom sekretarijatu za razvoj, u Podgorici, orvo kao Glavni inženjer za mreže i sistem, a potom kao Rukovodilac za razvoj mreže i IT sistema u državnim institucijama Crne Gore. Godine 2001. je počeo da radi kao Izvršni direktor Internet Crna Gora. U aprilu 2005. godine, nakon što je Crnogorski Telekom postao dio Magyar Telekom-a, postao je Direktor Grupe za razvoj mreže i član Menadžment Komiteta Crnogorskog Telekomu. U avgustu 2006. godine imenovan je za Izvršnog direktora Crnogorskog Telekomu, nadležnog za segment fiksnih servisa u Kompaniji (T-Com). Od decembra 2008. godine je Potpredsjednik Menadžment Komiteta.

Georg Mündl, Izvršni direktor T-Mobile Crna Gora i Direktor za marketing Crnogorski Telekom Grupe

Rodjen je 1965. godine. Magistrirao je elektrotehniku na Univerzitetu tehničkih nauka u Beču. Godine 1991. se zaposlio u Siemens AG Austria, gdje je radio na raznim pozicijama u raznim odjeljenjima kompanije. Godine 1996. počeo je da radi u Max.Mobil.Telekommunikations Service kao Zamjenik direktora prodaje, a od 1998. godine je bio Direktor prodaje za fizička lica. Godine 2000. postao je Izvršni direktor za međunarodne poslove, nadležan za poslovanje u Jugistočnoj Evropi. Iste godine se preselio u Hrvatsku i započeo da radi u HT Hrvatske Telekomunikacije d.d., gdje ga je T-Mobile International ovlastio da uspostavi Jedinicu za mobilne servise Hrvatskog Telekomu. Godine 2001. postao je član Međunarodnog odbora za marketing u T-Mobile International-u, a kasnije te godine i Izvršni direktor i član Odbora za mobilne servise i Direktor za marketing. Godine 2004. počeo je da radi u T-Mobile Austria kao član Upravnog odbora i Direktor za marketing. U Crnu Goru se preselio 2007. godine i imenovan je za Direktora za marketing u Crnogorskom Telekomu, a od 2008. godine je Izvršni direktor T-Mobile Crna Gora.

Zoltan Pinkola, Direktor sektora za razvoj strategije i biznisa

Rodjen je 1972. godine. Diplomirao je ekonomiju. Započeo je karijeru u međunarodnoj firmi za reviziju i finansijsko savjetovanje Mazars u Budimpešti, gdje je upravljao zakonskim revizijama, obaveznim pregledima rezultata privatizovanih preduzeća i tokom 4 godine bio na šelu raznovrsnih zadataka iz oblasti finansijskog savjetovanja.

Počeo je da radi u HBO Europe 1997. godine, gdje je bio na raznim menadžerskim pozicijama, na početku u finansijskoj oblasti, potom u dijelu za razvoj biznisa. Upravljajući projektima vezanim za teritorijalno širenje HBO u Centralnoj Evropi i za pokretanje novih Pay TV kanala i servisa u ovom regionu.

Počeo je da radi za Magyar Telekom u martu 2006. godine, a za Crnogorski Telekom u julu 2006. godine. Bio je član Menadžernog Komiteta Grupe i obavljao je od tada razne izvršne poslove. Od oktobra 2007. godine nalazi se na poziciji Direktora za razvoj strategije i biznisa.

Beata Prisztacs, Direktor za ljudske resurse

Beata Prisztacs je rođena 1970. godine u Pečuju u Mađarskoj. Diplomirala je 1993. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Pečuju. Započela je karijeru u Turističkoj organizaciji okruga Baranya u Počuju, prvo kao Menadžer za marketing a kasnije kao Direktor kompanije.

Godine 1998. počela je da radi u Magyar Telekom-u i kroz rad u raznim područjima poslovanja kompanije stekla je iskustvo u oblastima kontrole, prodaje i ljudskih resursa. Godine 2003. prešla je u Skopje, u makedonsku podružnicu Magyar Telekom-a kao Viši konsultant direktora za ljudske resurse, a kasnije kao Direktor oblasti za ljudske resurse. Od 1. januara 2008. godine je Direktor za ljudske resurse u Crnogorskom Telekomu.

Eva Ulićević, Direktor za tehniku u Crnogorskom Telekomu

Rodjena je 1970. godine. Diplomirala je i magistrirala matematičke nauke. Započela je karijeru 1993. godine na Matematičkom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici, kao Asistent profesora. Od 1996. godine radila je u ProMonte GSM Podgorica kao Zamjenik direktora za informacione tehnologije. Godine 2000. angažovana je kao Vodja tima na Projektu za akademsku inicijativu Oracle, dok je 2001. godine radila u SCMA (LHS) Communications Systems Inc, u Majamiju, Florida, SAD, kao Viši inženjer analitičar softvera za BSCS. Od 2002. godine u Crnogorski Telekom Grupi radi na nekoliko izvršnih pozicija: Direktor za informacione tehnologije MONET-a (današnji T-Mobile Crna Gora), Direktor za IT Crnogorski Telekom Grupe (2005.g.), a trenutno je Direktor za tehniku Crnogorski Telekom Grupe (2006.g.).

Ferenc Vaczlavik, Direktor za finansije

Ferenc Vaczlavik je rođen u Budimpešti (Mađarska) 1974. godine. Magistrirao je 1997. godine na Univerzitetu ekonomskih nauka u Budimpešti u oblasti računovodstva. Započeo je svoju karijeru u Investel-u, finansijskoj podružnici Magyar Telekom-a (tadašnji Matav). Nakon što je osoblje Investel-a pripojeno Finansijskoj oblasti Magyar Telekom-a, nastavio je rad u Sektoru za trezor Magyar Telekom-a. Godine 2002. je počeo da radi u timu novoosnovane podružnice Magyar Telekom-a u Makedoniji kao Viši konsultant Direktora za finansije. Godine 2005. postao je Izvršni direktor Konsultantske podružnice Magyar Telekom-a u Makedoniji. Nakon povratka u Mađarsku, 2006. godine, nastavio je rad u podružnici Magyar Telekom-a za TETRA usluge, Pro-M., kao Menadžer za finansije. Od 1. februara 2007. godine radi kao Direktor za finansije u Crnogorski Telekom Grupi.

Tibor Vidos, Direktor sektora za regulativu, odnose s državom i pravne poslove

Rodjen je 1954. godine. Diplomirao je fiziku, a doktorirao biologiju na Eötvös Univerzitetu za prirodne nauke u Budimpešti. Nakon što je proveo nekoliko godina u akademskom istraživanju, 1989. godine je, tokom perioda demokratske tranzicije u Mađarskoj, postao Izvršni sekretar jedne političke partije. Godine 1991. je osnovao mađarsku podružnicu tadašnjeg tržišnog lidera, britanske firme za lobiranje CJW za odnose sa državom, kojom je upravljao sve do 2000. godine. Između 2000. i 2003. godine pomagao je u demokratskom razvoju Indonezije, radeći tamo kao Direktor za programe političkih partija u Institutu za racionalnu demokratiju (NDI). Između 2003. i 2004. godine radio je kao Direktor za spoljne odnose u Invitel-u, jednom od operatera fiksne telefonije u Mađarskoj. Počeo je da radi u Crnogorskom Telekomu u aprilu 2005. godine kao Direktor za regulativu i odnose s državom. Na sadašnjoj poziciji se nalazi od januara 2008. godine.

Milija Zeković, Direktor prodaje

Rodjen je 1971. godine. Diplomirao je ekonomiju na Univerzitetu Crne Gore. Nakon završetka studija 1995. godine započeo je karijeru u produzeću "Kartonka", u Podgorici, gdje je radio kao Menadžer proizvodnje i prodaje, i pod izuzetno teškim ekonomskim uslovima u zemlji, osnovao je prvu crnogorsku fabriku za proizvodnju kartonske ambalaže. Kada je 2000. godine osnovan Vionet

(današnji T-Mobile Crna Gora), počeo je da radi kao Menadžer prodaje. Ima 9 godina iskustva u Crnogorski Telekom Grupi. Godine 2006. postao je Direktor prodaje za rezidentne korisnike i mala i srednja preduzeća. U julu 2008. godine imenovan je za Direktora prodaje u Crnogorskom Telekomu, sa nadležnošću za razvoj i kreiranje strategije prodaje, upravljanje kanalima prodaje i njihovu kontrolu, prezentaciju svih proizvoda i usluga postojećim i potencijalnim klijentima, i razvoj procesa prodaje i upravljanja tim procesima u kompaniji.

Uvod

Opšte informacije

Crnogorski Telekom je najveća telekomunikaciona kompanija u Crnoj Gori. Pruža kompletan spektar telekomunikacionih usluga na crnogorskom tržištu, i ima dvije podružnice: T-Mobile Crna Gora, koji je provajder mobilne telefonije, i Internet Crna Gora, koji je provajder internet servisa.

Crnogorski Telekom je glavni provajder fiksne telefonije u Crnoj Gori. Njegova ekskluzivna prava na fiksne telekomunikacione usluge istekla su u decembru 2003. godine. Crnogorski Telekom pruža usluge na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou, pored širokog spektra telekomunikacionih servisa koji uključuju zakupljene vodove, mreže za prenos podataka.

Nakon uspješno sprovedenog tendera za privatizaciju, u periodu između marta i maja 2005. godine, Magyar Telekom je kupio 76,53 procenta akcijskog kapitala u Crnogorskom Telekomu, i time postao većinski vlasnik Kompanije.

Deutsche Telekom (DT) je većinski vlasnik Magyar Telekom-a (MT) sa posjedom od 59,21% emitovanih akcija, DT i MT Grupa posjeduju brojne kompanije širom svijeta, provajdere fiksne i mobilnih usluga, sa kojima Crnogorski Telekom Grupa ostvaruje redovne transakcije. Transakcije sa povezanim licima su detaljno prikazane u Napomeni broj 31 Finansijskih izvještaja za Crnogorski Telekom a.d. Podgorica.

Tokom prethodne 4 godine, glavni operativni ciljevi Crnogorskog Telekoma bili su dalja digitalizacija fiksne telefonske mreže i povećanje kapaciteta i pouzdanosti mreže za prenos podataka, i na taj način stvaranje uslova za veći broj pretplatnika širokopojsnih i govornih servisa. Stopa digitalizacije je do kraja 2007. godine dostigla 100%, a pokrivenost ADSL-om je dostigla preko 90% PSTN osnove korisnika do kraja 2008. godine.

U decembru 2007. godine Crnogorski Telekom je uveo IPTV servis i trenutno je njegov jedini provajder na crnogorskom tržištu, sposoban da ponudi širok niz mult medijalnih servisa i započne sa 3Play i 4Play servisima.

Na dan 26. juna 2006. godine Skupština akcionara Telekoma Crna Gora odobrila je predlog Borda direktora da se usvoji "T" brend na crnogorskom tržištu. Na dan 26. septembra 2006. godine jedinica za fiksnu telefoniju postala je T-Com Crna Gora ("T-Com CG"), a jedinica za mobilnu telefoniju promijenila je naziv u T-Mobile Crna Gora ("T-Mobile CG"), dok je matična kompanija za fiksnu telefoniju, i sama grupa dobila naziv Crnogorski Telekom.

Konkurencija

Na crnogorsko tržište telekomunikacija je 2007. godine ušao novi operator fiksne i mobilne telefonije. Treći mobilni operator i licencirani operator za razvoj i eksploataciju mreže zasnovane na WiMAX-u, pokrenuo je svoju WiMAX fiksnu mrežu.

U trećem kvartalu 2007. i prvom kvartalu 2008. godine izdato je osam licenci za VoIP operatore. Dva od njih su u julu 2008. godine potpisala sporazume o interkonekciji i pristupu sa T-Com-om. Oni mogu našim korisnicima da ponude servise odlaznih poziva kroz odabir operatora freephone servis, ali još uvijek ne obavljaju terminaciju međunarodnog saobraćaja.

Očekuje se da će zamjena fiksnih sa mobilnim servisima sve više dobijati na značaju. Velika penetracija mobilne telefonije i ulazak trećeg mobilnog operatora 2007. godine su intenzivirali ovaj trend.

Na početku 2007. godine dato je devet licenci za MMDS i CATV. Neki od kablovskih operatora objavili su svoju namjeru da pruže Internet i telefonske servise. Uslovi za zajedničko korišćenje naše podzemne infrastrukture su objavljeni 2008. godine, ali trenutno samo tri operatora koriste ovu mogućnost u pet opština u Crnoj Gori (u ukupnoj dužini od manje od 20 km). MMDS i satelitski operatori koji su prvi započeli sa pružanjem servisa i koji ne zavise od naše infrastrukture, trenutno su tržišni lideri u CATV segmentu.

Snažna konkurencija se razvija i u segmentu veleprodaje. Očekuje se da će značajni igrači kao što su Telekom Srbija, Radio-difuzni centar i Elektroprivreda ući u biznis sa veleprodajom Interneta i prenosa podataka, nakon što su tokom 2008. godine dosta uložili u svoju komunikacionu infrastrukturu.

Regulatorno okruženje

Nakon privatizacije Crnogorskog Telekoma započele je postepena liberalizacija telekomunikacionih tržišta u Crnoj Gori ovaj proces je posljednjih godina dosta izražen. Zakonsko okruženje se brzo mijenja. Novi Zakon o zaštiti konkurencije je stupio na snagu 1. januara 2006. godine, a Zakon o zaštiti potrošača je usvojen u maju 2007. godine.

Skupština Crne Gore je usvojila Zakon o elektronskim komunikacijama 29. jula 2008. godine. Vlada očekuje da će novi zakon, uskladjen sa pravilima EU, ubrzati razvoj mreža i servisa elektronskih komunikacija, stimulisati konkurenciju, obezbijediti otvoren i ravnopravan pristup mrežama i servisima elektronskih komunikacija, obezbijediti efikasnu zaštitu potrošača, unaprijediti efikasnost i uvesti nove tehnologije i servise, obezbijediti lak pristup informacijama o tarifama i servisima, stimulisati korišćenje Interneta i podstaći ulaganje u sektor telekomunikacija.

Agencija za elektronske komunikacije sprovedeće analizu tržišta i identifikovati operatore sa značajnom tržišnom snagom u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu Zakona o elektronskim komunikacijama i propisati za takve operatore preduzimanje mjera, onako kako je to definisano u relevantnim direktivama EU. Dok se ne definišu operatori sa značajnom tržišnom

snagom, smatraće se da je Crnogorski Telekom operator sa značajnom tržišnom snagom na tržištima fiksne telefonske mreže i servisa, uključujući tržište pristupa mrežama za prenos podataka i zakupljene vodove, dok će svi telefonski operatori (uključujući T-Mobile Crna Gora) biti smatrani operatorima sa značajnom tržišnom snagom na tržištima terminacije poziva u njihovim respektivnim mrežama. Zakon o elektronskim komunikacijama, međutim, ne propisuje koje obaveze operatori sa značajnom tržišnom snagom moraju da ispune prije završetka prve analize tržišta.

Cilj ovih obaveza je da novim provajderima na tržištima telekomunikacija značajno umanje barijere za ulazak na tržište.

Regulatorne naknade

Prema novom regulatornom režimu, Crnogorski Telekom je obavezan da plaća naknadu za nadzor tržišta, naknade po osnovu korišćenja numeracije i radio-frekvencija. Ove će se naknade naplaćivati u skladu sa prethodnim regulatornim režimom do 31. decembra 2008. godine, a od 1. januara 2009. godine će se naplaćivati po novom regulatornom režimu ukoliko Regulator do kraja godine usvoji relevantna podzakonska akta. Nove naknade mogu biti veće od onih koje su naplaćivane po prethodnom zakonu, kada je naplaćivara naknada od 1% od bruto prihoda.

Odabir operatora

Nova Referentna interkonekciona ponuda Crnogorskog Telekoma objavljena je u aprilu 2008. godine. Odabir operatora je uključen u novu Referentnu interkonekcionu ponudu.

Trenutno četiri operatora (pored Crnogorskog Telekoma i T-Mobile Crna Gora) imaju kod odabira operatora, ali je samo jedan od njih potpisao ugovor o interkonekciji sa Crnogorskim Telekomom u julu 2008. godine, gdje je uključen i odabir operatora.

Zajedničko korišćenje infrastrukture

Referentna interkonekciona ponuda također definiše uslove kolokacije u svrhe interkonekcije ostvarene u infrastrukturi Crnogorskog Telekoma. Ovo obuhvata iznajmljivanje prostora u zgradama, kao i artenskih stubova i vodova. Uslov referentne interkonekcijske ponude važe samo za operatore koji traže interkonekciju/pristup, dok je korišćenje infrastrukture od strane operatora u druge svrhe trenutno predmet komercijalnih pregovora.

Terminacija poziva

Naknada za terminaciju u fiksnoj mreži ("FTR") je smanjena za 10% od 1. jula 2008. godine. Naknada za terminaciju na nacionalnom nivou je sada 0,027 EUR/min, dok je na lokalnom nivou 0,0225 EUR/min. Terminacija međunarodnih poziva u mreži Crnogorskog Telekoma od strane domaćih operatora još uvijek nije regulisana, što ostavlja prostora za komercijalne pregovore sa konkurentima. Agencija za elektronske komunikacije je za naredni period najavila dodatno smanjenje FTR i namjeru da se izjednače naknade bez obzira na porijeklo saobraćaja, zajedno sa uvođenjem terminacije zasnovane na trošku.

Lokalne uprave u Crnoj Gori nameću opštinske takse i naknade na telekomunikacionu opremu postavljenu u trupu puta, što rezultira visokim nivoom nesigurnosti za Crnogorski Telekom u pogledu njegovih ukupnih poreskih obaveza.

Crna Gora i Evropska Unija

Crna Gora je stekla nezavisnost 2006. godine, a krajem 2007. godine potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom Unijom. Privremeni sporazum o stabilizaciji i pridruživanju je stupio na snagu 1. januara 2008. godine. Crna Gora je predala aplikaciju za članstvo u EU u decembru 2008. godine

Ljudski resursi

Osnovni fokus Crnogorski Telekom Grupe u 2008. godini u upravljanju ljudskim resursima ticao se povećanja efikasnosti u pogledu broja zaposlenih, unapredjenja kulture pružanja usluga i povećanja zadovoljstva zaposlenih.

Efikasnost broja zaposlenih

Crnogorski Telekom Grupa je u oktobru 2008. godine uspješno završila program racionalizacije broja zaposlenih, što je rezultiralo povećanjem efikasnosti od 11%. Kompanija je sprovela nekoliko koraka u naporu da usmjeri operativnu strukturu Grupe i, uz reorganizaciju Tehničke oblasti, postignuta je laganija i fleksibilnija organizaciona struktura.

Pored ostvarene efikasnosti u pogledu broja zaposlenih, ovaj program za racionalizaciju tog broja imaće značajnog uticaja na troškove radne snage koji se očekuju u narednim godinama.

Zarade zaposlenih u Crnogorski Telekom Grupi su povećane, počev od juna 2008. godine. Imajući u vidu da su životni troškovi ubrzano rasli u proteklih 5 godina, menadžment je postigao dogovor da se povećaju zarade zaposlenih u Crnogorskom Telekomu AD za 26,5%, a u T-Mobile Crna Gora i u Internetu Crna Gora za 13,4%. Ovo prilagodavanje smanjilo je razlike u zaradama zaposlenih na istim pozicijama u okviru Grupe i rezultiralo značajnim povećanjem zadovoljstva naših zaposlenih.

Unapredjenje kulture pružanja usluga i zadovoljstva korisnika

Unapredjenje kvaliteta usluga, zadovoljstvo korisnika i efikasnost su bili jedni od ključnih ciljeva programa za kulturu pružanja usluga u 2008. godini. Da bi postigli ove ključne ciljeve, organizovali smo obuku za fokusiranost na korisnika za zaposlene u tehničkom, prodajnom i kontakt centru, koji su u direktnom kontaktu sa korisnicima.

Osmišljen je projekat "Dan u T-Centru" da bi omogućio menadžmentu da bolje upozna korisnike i njihove potrebe kroz direktno iskustvo u prodaji. Ovo je bila velika mogućnost za razvoj svijesti kod menadžmenta o pitanjima u vezi sa korisnicima i prvom linijom kontakta s njima. Dobijena je pozitivna povratna informacija sa predlozima za unapredjenje naših procesa prodaje i podrške.

Znaći da veliko zadovoljstvo zaposlenih vodi ka velikom zadovoljstvu korisnika. Oblast ljudskih resursa započela je sa unapredjenjem procesa na polju ljudskih resursa u okviru projekta "DNK Usluga". Promjene su sprovedene sa ciljem da se procesi učine više fokusiranim na korisnika i da osoblje Oblasti za ljudske resurse pokaže ubjedljiv odnos prema usluzi, i time postanu ambasador vrijednosti i kulture pružanja usluga u našoj kompaniji.

Spirit@telekom

Ovo anketno ispitivanje pulsa nam je omogućilo da imamo stalni uvid u opštu atmosferu u kompaniji, i sprovodi se svakog drugog mjeseca. Ovo anketno istraživanje omogućava da se u kratkim intervalima pruža sistematska podrška cjelini procesa promjena. Tako menadžment dobija najnovije informacije o stavovima zaposlenih prema aktuelnim promjenama.

Uz anketu spirit@telekom, postoji i anketa zaposlenih koja se sprovodi svake dvije godine, detaljno obrađuje pitanja u vezi sa direktnim uslovima za rad zaposlenih, te ih dublje analizira. Anketa zaposlenih je sprovedena tokom jeseni 2008. godine, dok će analiza njenih rezultata biti spremna početkom 2009. godine, što će biti osnova za aktivnosti poboljšanje tokom godine.

Korporativna društvena odgovornost

Koncept korporativne društvene odgovornosti ima značajnu ulogu za Crnogorski Telekom. Budući da je jedna od vodećih kompanija u zemlji, Crnogorski Telekom je proaktivno uključen u sve oblasti od značaja za crnogorsko društvo.

Poštujući etičke kodekse u poslovanju i korporativnom upravljanju, uz razumijevanje potreba društvene zajednice, Crnogorski Telekom daje svoj doprinos razvoju crnogorskog društva.

Posebna pažnja posvećuje se razvoju odnosa sa zaposlenima, korisnicima, akcionarima i poslovnim partnerima. Brojna sponzorstva i donacije koji donose nova ulaganja u obrazovanje, sport, kulturu i zdravlje dokazuju da za Crnogorski Telekom korporativna društvena odgovornost ima strateški značaj.

Internet u školama

Odgovornost je Crnogorskog Telekoma, kao vodećeg broadband provajdera u zemlji, da bude prvi partner države na njenom putu uspostavljanja informatičkog društva. Da bi omogućila da Internet postane dio svakodnevnog života većine crnogorskih građana, Kompanija je zajedno sa Vladom Crne Gore pokrenula projekat čiji je cilj povećanje nivoa informatičke pismenosti i penetracije Interneta u zemlji.

U okviru ovog projekta Kompanija je organizovala Internet radionice u 40 škola u 21 crnogorskoj opštini, uz moto "Internet je igra koja se igra cijelog života". Cilj ovog strateškog projekta je da se skrene pažnja na značaj interneta za populaciju mladih. U prvoj fazi projekta omogućeno je svim osnovnim i srednjim školama da imaju sopstvene web prezentacije na kojima će raditi učenici i njihovi nastavnici.

Pored toga, već drugu godinu zaredom Crnogorski Telekom pruža besplatan ADSL pristup svim osnovnim i srednjim školama u zemlji. Ovaj projekat se sprovodi u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i nauke, a započeo je 2006. godine.

Sa ciljem povećanja nivoa svijest o značaju informacionih tehnologija medju mladima, Crnogorski Telekom je obezbijedio besplatne Internet pakete za 94 učenika osnovnih i srednjih škola. Projekat je sproveden u saradnji sa Ispitnim centrom Crne Gore, a učenici mogu da biraju između dvije vrste konekcije - T-Com ADSL i T-Mobile Mobilni Internet.

Sponzorstva i donacije

Sport, kultura, obrazovanje, zdravlje i ekologija su prepoznati kao pet glavnih oblasti na koje su usmjerene sponzorske i donatorske aktivnosti. Pored strateških partnerstava koja Crnogorsk

Telekom ima sa značajnim institucijama, Kompanija saradjuje sa brojnim NVO koje okupljaju osobe sa invaliditetom, kao i organizacijama koje rade na razvoju građanskog društva u Crnoj Gori.

U strategiji Kompanije za sponzorstva, sport ima posebno mjesto, budući da je on značajna oblast za razvoj zdravog, modernog i naprednog društva. U 2008. godini Crnogorski Telekom je bio zlatni sponzor Crnogorskog olimpijskog komiteta, ponudivši na taj način značajnu podršku crnogorskom timu na njihovom prvom, istorijskom nastupu na Olimpijskim igrama u Pekingu.

U skladu sa Strategijom hibridnog sponzorstva Deutsche Telekoma, Kompanija je u 2008. godini uvrstila fudbal među strateške sponzorske aktivnosti. T-Com je postao zlatni sponzor Crnogorske fudbalske reprezentacije, Fudbalskog kluba Budućnost i generalni sponzor Prve crnogorske T-Com fudbalske lige. Pored toga, brend T-Com je povezan sa Univerzitetskom ligom u malom fudbalu i fudbalskom ligom za učenike osnovnih škola T-Com Dječji kup.

Crnogorski Telekom je u 2008. godini nastavio sa podrškom zdravstvenim institucijama u Crnoj Gori. Za novogodišnje i božićne praznike Kompanija je donirala 30.000 EUR zdravstvenoj ustanovi »Dom zdravlja Podgorica«. Ova institucija, koja brine o zdravlju 200.000 stanovnika Podgorice, iskoristila je ovu donaciju za kupovinu modernog ultrazvučnog aparata.

Servisi

1. TELEFONIJA

Crnogorski Telekom je 1. septembra 2007. godine sproveo rebalans tarifa u fiksnoj telefoniji radi izjednačavanja cijena za privatne i poslovne korisnike. Rebalans je imao za cilj da umani jaz između tarifa za domaći i međunarodni saobraćaj. To je bilo jedno od sredstava za prevenciju potencijalnih poteza od strane konkurenata u oblasti fiksne telefonije. Rezultat su bili očekivani pad prihoda u segmentu poslovnih korisnika, uz gotovo nepromijenjenu strukturu saobraćaja. U segmentu rezidencijalnih korisnika prisutan je veći saobraćaj prema međunarodnim destinacijama, sa očekivanim padom saobraćaja putem dial-up-a.

Tokom 2008. godine broj rezidencijalnih korisnika smanjio se za 2,4%, dok je broj poslovnih smanjio za 2,9%, što je rezultiralo ukupnim padom broja korisnika za 2,5%, što je znatno manji odliv korisnika u poredjenju sa drugim evropskim zemljama. Pad broja privatnih korisnika uslovljen je uglavnom raskidima ugovora zbog neplaćenih dugovanja.

Program za lokalne korisnike

U avgustu 2008. godine uveden je "Ritam Klub", prvi zajednički program za korisnike fiksne mobilne telefonije. Ovaj program je nosio teškoće i izazove i sa tehničkog i sa marketinškog aspekta. U ovom programu korisnici prikupljaju bodove – *dukate* i mogu ih razmijeniti za 3 vrste nagrada:

1. Telefonski saobraćaj i pretplata (minuti, SMS, prepaid dopune, pretplate za ADSL, pretplate za IPTV, itd.);
2. Interna roba (telefonski aparat, ADSL modemi, itd.);
3. Eksterna roba (video kamere, mp3 plejeri, tastature, DVD plejeri, itd.).

Takodje, zahvaljujući činjenici da je to zajednički program za lojalne korisnike T-Com i T-Mobile, korisnici mogu prikupljati i udruživati *dukate (pcene)* iz T-Com i iz T-Mobile i razmijeniti ih za nagrade oba operatera.

Ino tarifne opcije i Flat paketi

Alternativne tehnologije fiksne govorne telefonije (4 operatera sa licencom WiMax i 8 sa licencom VoIP) dovele su do povećanja konkurencije u maloprodaji fiksnih govornih servisa. Stoga je T-Com u oktobru 2008. godine uveo Medjunarodne OCP – Ino & Ino Favorit pakete (fokus je na 20 destinacija medjunarodnih poziva koje se dodatno plaćaju i besplatnim minutima ili sniženim cijenama, konkurentnim cijenama VoIP), sa ciljem da spriječi potencijalni prelazak korisnika kod konkurenata i zadrži prihode od medjunarodnog saobraćaja. Ova ponuda predstavlja konkurentnu prednost i omogućava nam da reagujemo u skladu sa potrebama tržišta. U slučaju da medjunarodni saobraćaj T-Coma počne odjednom da opada usljed uticaja konkurencije, bićemo spremni da osvježimo našu OCP ponudu i započnemo agresivnu kampanju.

T-Com je uveo fiksne Flat pakete – Komfor i Komfor+ koji nude neograničene pozive prema T-Com fiksnoj mreži u Crnoj Gori (lokalni i medjugradski saobraćaj) i 100 dodatnih minuta za pozive prema fiksnoj mreži u Srbiji (Komfor+).

Ovi paketi su planirani kao prevencija odliva korisnika u 2009. godini i kao reprezentativni cilj koji će naša konkurencija morati da dostigne.

2. INTERNET

Osnovni fokus naših marketinških aktivnosti u 2008. godini bilo je povećanje prodaje ADSL-a i uspješno uvođenje IPTV servisa (pod imenom Extra TV). Da bi iskoristili svoju dominaciju na tržištu i podstakli rast prihoda od negovornih servisa, sproveli smo nekoliko aktivnosti i promocija. Broj korisnika se gotovo udvostručio. Sa ciljem da dostignemo taj rast u segmentu broadband servisa, u septembru 2008. godine smo uspješno uveli novu restrukturiranu ponudu ADSL-a sa pristupačnim Flat paketima, dostižući krajem godine broj od gotovo 28 hiljada korisnika.

Širenje mreže ADSL-a obavljeno je u 2 faze, putem angažovanja internih resursa. Pokrivenost je do kraja 2008. godine povećana na 93% i neprekidno se nastavlja. Kapacitet je povećan na 52 hiljade portova za ADSL (koji se koriste za broadband Internet i IPTV). Svi DSLAM ovi imaju mogućnost za

ADSL2+ i spremni su za uvođenje IPTV-a. Takođe je, kao rezultat proširenja infrastrukture u 2008. godini, uspostavljeno 17 novih lokacija, nakon čega je ukupan broj iznosio 139 lokacija. Crnogorski Telekom planira da postavi softversku platformu za daljinsko upravljanje xDSL korisničkom opremom (server sa auto-konfiguracijom – ACS) sa osnovnim funkcijama: auto-konfiguracija i pružanje dinamičnog servisa, software/firmware menadžment, praćenje i dijagnostika statusa i performansi.

3. TELEVIZIJA

Kao odgovor na konkurentno okruženje na crnogorskom tržištu, T-Com je tokom 2007. godine započeo sa pružanjem IPTV servisa pod imenom "Extra TV". Cilj projekta bio je sprovođenje MSTV sistema uključujući veću nadogradnju IP mreže uz korišćenje sinergetskih efekata DT Grupe. Extra TV je komercijalno puštena u rad u novembru 2007. godine sa kapacitetom IPTV platforme od 13.000 korisnika. Tokom 2008. godine uspješno je dovršeno proširivanje Microsoft IPTV platforme koja sada može da podrži do 38.000 korisnika. Lansiranje Extra TV u Crnoj Gori je bilo najuspješnije u cijeloj DT Grupi. Na kraju 2008. godine broj konektovan je 17.531 korisnik.

Na nekoliko novih lokacija su sada uvedeni D-server radi rasterećenja saobraćaja prema samo jednom terminalu (dosad su se D-serveri nalazili samo na centralnoj lokaciji, u Podgorici). Jedna lokacija (u Bjelom Polju) služi za korisnike sjevernog regiona, a dvije lokacije (u Kotoru i Baru) za korisnike južnog regiona zemlje. Korisnici iz centralnog dijela zemlje usmjeravaju se na postojeće D-servere u Podgorici. Uporedo sa projektom proširivanja platforme, logovanje na D-serveru je također uspješno sroveceno kao veoma značajan indikator kvaliteta servisa. Zahvaljujući tome, sada imamo veoma koristan sistem za identifikaciju problema korisnika. Izvještaji o greškama koji se klasifikuju po brojnim parametrima pomažu nam da lociramo i certifikujemo probleme na nivou korisnika ili IPTV lokacije.

U septembru smo uveli sistem IPTV izvještavanja. Izvještaji se dijele u nekoliko kategorija: TV izvještaji, video na zahtjev (VoD) izvještaji, DVR izvještaji, STB izvještaji i izvještaji o korišćenju menija. Uporedo sa sistemom izvještavanja, uspješno je završen projekat kreiranja profesionalnog sistema za backup i obnavljanje podataka.

Dug je spisak dodatnih karakteristika Extra TV koje su sprovedene kroz razvijene aplikacije u 2008. godini (informacije o računima, promjena paketa, berzanski izvještaji, Ritam klub, portal za igrice, daljinsko snimanje & mobilni elektronski programski vodič, TV internet portal, vremenska prognoza, itd.).

Nekoliko pilot projekata započeto je u 2008. godini.

Extra TV za hotele

Prva faza ovog projekta sprovedena je u City Hotelu u Podgorici. Hotelskim gostima omogućen je prijem TV programa sa hotelskim izborom kanala (28 na raspolaganju). Mala prilagodjavanja

korisničkog interfejsa (novi spisak kanala, hotelski logo, jedan besplatni izvod iz VoD sadržaja) također su bila dio ove faze. U drugoj fazi biće omogućeno pružanje i naplaćivanje VoD sadržaja. U trećoj fazi planiramo da integrišemo hotelski sistem sa našim IPTV sistemom.

Mobilna TV

Testni period započeo je u junu pružanjem Mobilne TV kao besplatnog servisa svim postpaid korisnicima T-Mobile. Ovaj projekat je rezultat zajedničkog poduhvata između T-Com i T-Mobile (iz T-com Extra TV sistema uzet je headend sistem prijema kanala, a iz mreže T-Mobile uzeti su serveri za Streaming i VoD).

Pilot projekat VDSL

Pilot projekat tehnologije pristupa VDSL2 započeo je u julu 2008. godine sa ciljem uvođenja veće brzine za korisnike sa bakarnim paricama. Prvi testni korisnici u dva dijela Podgorice konektovani su preko opreme za VDSL pristup. Raspoloživi protok konfigurisan za krajnje korisnike je 30 Mbps u downstream-u i 10 Mbps u upstream-u, što je dovoljno da omogući korisniku dva STB-a (sa HD stream-ovima) i brzinu od 10 Mbps (do 30 Mbps u slučaju kad se TV servis ne koristi).

Pilot projekat HDTV

Pilot projekat HDTV je započeo u septembru 2008. godine. Prvi kanal sa slobodnim pristupom Arte HD emitovan je 10. septembra preko testne platforme IPTV uz korišćenje Motorolinog enkodera.

4. OSTALO

Ove godine je uspješno završeno sprovođenje novog plana numeracije u Crnoj Gori. Paralelno korišćenje novih i starih međumjesnih i kratkih kodova sprovedeno je u svim relevantnim sistemima.

Tokom 2008. godine uspješno je uveden novi nacionalni Internet domen (.me). Također smo započeli sa sprovođenjem paralelnog korišćenja (12 mjeseci) javnih adresa elektronske pošte i Internet domena.

Prodajni kanali

Crnogorsk Telekom je uspostavio razne prodajne kanale sa ciljem da obezbijedi najbolju uslugu rezidencijalnim i poslovnim korisnicima. Direktni prodajni kanali Crnogorskog Telekoma sastoje se od sopstvene prodajne mreže (14 zajedničkih T-Mobile i T-Com prodajnih centara), menadžera za ključne klijente i koordinatora za mala i srednja preduzeća. Indirektni prodajni kanali Crnogorskog Telekoma uključuju mrežu prodavnica partnera, dilere, prodaju putem Interneta, prodaju "od vrata do vrata" i Call Centar.

107

O poslovnim korisnicima brinu menadžeri za ključne klijente koji imaju 300 top klijenata, i koordinatori za mala i srednja preduzeća koji su još zaduženi za male preduzetnike preduzeća. Top klijenti su podijeljeni po sektorima (npr. banke, hoteli, velika preradivačka preduzeća, državne institucije, itd.), dok su mala preduzeća podijeljena po regijama.

Finansijska 2008. godina

Izveštaj menadžmenta za finansijsku 2008. godinu


Možemo reći da je 2008. godina bila uspješna u pogledu finansija i poslovanja. U oblasti fiksnih servisa praktično smo zadržali korisničku bazu, gotovo udvostručili broj korisnika ADSL-a i ostvarili sjajne prodajne rezultate sa Extra TV servisom. Također je zabilježen rast broja korisnika servisa prenosa podataka (Mipnet i iznajmljene linije).

Ovo je također bila godina izazova i teškoća, naročito u veleprodajnim aktivnostima. Prihodi od maloprodaje govornih servisa u fiksnom segmentu značajno su opali kao posljedica rebalansa u 2007. godini i supstitucije fiksnih sa mobilnim servisima. Ovo je također bila godina konsolidacije u poslovanju, budući da su 97 zaposlenih napustila kompaniju.

Najznačajnije


- Prihodi su opali za 13%, najviše usljed promjena u veleprodajnom segmentu poslovanja, što su djelimično nadoknadili veći prihodi od Internet servisa i prenosa podataka
- EBITDA (poslovna dobit prije plaćanja kamata, oporezivanja, depresijacije i amortizacije) opala je za 28%, na 19,6 miliona, uz EBITDA maržu od 26%. EBITDA prije specijalnih efekata (isključujući isplaćene otpremnine), se smanjila za 23%, na 23,3 miliona, uz maržu od 31%
- Kapitalna potrošnja iznosila je 9,4 miliona, od čega se 5,4 miliona odnosi na IPTV servis
- Isplaćena je dividenda za 2007.g. u iznosu od 22 miliona, što je najveći iznos ikad isplaćen u Crnoj Gori.

EBITDA sa i bez specijalnih efekata




Najveće i najznačajnije promjene su se desile u veleprodajnom segmentu poslovanja, budući da su početkom godine naši najvažniji korisnici preusmjerili svoj međunarodni odlazni saobraćaj preko direktnog linka sa svojim povezanim kompanijama u okruženju, što je imalo ogroman uticaj na naše prihode i EBITDA. Prihodi od maloprodaje govornih servisa opali su za 7% u odnosu na prethodnu godinu, usljed rebatansa tarifa u 2007. g. i supstitucije fiksnih servisima mobilnim. Ovaj pad su djelimično nadoknadili veći prihodi od internet servisa (ADSL i IPTV), prihodi servisa za prenos podataka (Mipnet i zakupljeni vodovi) i ostali prihodi. Smanjenje prihoda u poređenju sa 2007.g. djelimično je pokriveno nižim direktnim troškovima. EBITDA prije specijalnih efekata (isplata otpremnina u iznosu od 3,9 miliona) je u 2008.godini opale za 23%, na 23,3 miliona. EBITDA marža je, isključujući specijalne efekte, iznosila 31%.

Struktura prihoda



Broj korisnika fiksnog segmenta od 170 hiljada, se smanjio samo za 2,5% u odnosu na prethodnu godinu. Zahvaljujući snažnom fokusu na broadband servise, broj korisnika ADSL-a dostigao je skoro 28 hiljada, dok Extra TV koristi preko 17,5 hiljada korisnika.



NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2008. godine**31. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA**

Nakon uspješno sprovedenog privatizacionog tendera, Mađarski Telekom NyRt («MT») je postao većinski vlasnik Crnogorskog Telekom A.D. MT je 31. marta 2005. godine preuzeo kontrolu nad Crnogorskim Telekomom A.D. i krajem 2006. i 2005. godine imao 76.53% udela u akcijskom kapitalu. Deutsche Telekom AG je krajnji vlasnik Magyar Telekom i on posjeduje 59.21% akcija. Deutsche Telekom (DT) Grupa i Magyar Telekom Grupa grupa obuhvata veći broj povezanih preduzeća iz oblasti fiksne i mobilne telefonije širom svijeta, sa kojima Društvo ima redovne transakcije.

Krajnji vlasnik matične kompanije Društva je Deutsche Telekom AG. (registrovan u Njemačkoj). Internet Cmc Gore je internet provajder koji je u potpunom vlasništvu Crnogorskog Telekom A.D. T-Mobile je preduzeće u potpunom vlasništvu Crnogorskog Telekom A.D. i njegova primarna poslovna aktivnost je pružanje usluga mobilne telefonije na teritoriji Republike Cmc Gore.

Sve transakcije sa povezanim licima nastaju u redovnom poslovanju i njihova vrijednost nije materijalno značajno drugačija od uslova koji preovlađuju u transakcijama između ravnopravnih strana.

Transakcije sa povezanim licima uključuju obezbjeđenje i pružanje telekomunikacionih usluga i iznajmljivanje linija.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2008. godine

31. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA (Nastavak)

	(Iznosi u EUR)	
	31. decembar 2007.	31. decembar 2008.
I Obaveze		
<i>T-Mobile Crna Gora d.o.o., Podgorica</i>		
Interkonekcija	341.562	-
Usluge mobilne telefonije	31.073	5.544
Ostale usluge	11.041	24.168
Odloženi prihod od iznajmljivanja (preko jedne godine)	43.474	37.437
Odloženi prihod od iznajmljivanja (do jedne godine)	6.037	6.037
Aktiviranje učinka i robe		3.352
Razgraničeni troškovi interkonekcija	-	420.644
Razgraničeni troškovi uvođenja telefonije u ruralne oblasti	-	412.896
Razgraničeni troškovi za savetodavne usluge		816.427
	433.187	1.726.505
<i>Internet Crne Gore d.o.o., Podgorica</i>		
Naknada za korišćenje interneta	36.250	9.029
Naknada za korišćenje ADSL	215.380	205.460
Aktiviranje učinka i robe	-	1.517
Razgraničeni troškovi za savetodavne usluge	-	222.871
	251.630	438.877
Total - Telekom Montenegro Group	684.817	2.165.382
<i>Magyar Telekom</i>		
Interkonekcija	47.210	91.882
<i>Makedonski telekomunikacii</i>		
Interkonekcija	66.679	25.892
Total - Magyar Telekom Group	113.889	117.774
<i>Deutsche Telekom</i>		
Interkonekcija	33.044	365.258
<i>Ote telekom</i>		
Interkonekcija	-	75.891
<i>T - Hrvatski telekom</i>		
Iznajmljene linije	-	-
Interkonekcija	117.655	100.385
	117.655	100.385
Total - Deutsche Telekom Group	150.699	541.534
	949.405	2.824.689

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2008. godine

31. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA (Nastavak)

	(Iznosi u EUR)	
	31. decembar 2007.	31. decembar 2008.
II Potraživanja		
<i>T-Mobile Crna Gora d.o.o., Podgorica</i>		
Interkonekcija	428.818	4.127
Iznajmljene linije	44.215	863.025
Usluge fiksne telefonije	585	5.344
Ostale usluge	13.867	56.040
Aktiviranje učinka i robe	-	466
Razgraničeni prihodi po osnovu interkonekcija	-	260.552
Iznajmljene linije	-	15.920
Obračunati prihodi od konsaltinga	-	1.805.666
Obračunati prihodi od prodaje opreme	-	21.750
	487.485	3.032.890
<i>Internet Crne Gore d.o.o., Podgorica</i>		
Usluge fiksne telefonije	506	382
Iznajmljene linije	68.913	-
Ostale usluge	1.921	12.255
Obračunati prihodi od konsaltinga	-	469.338
	71.340	481.975
Total Telekom Montenegro Group	558.825	3.514.865
<i>Makedonski telekomunikaci</i>		
Interkonekcija	41.285	42.102
<i>Magyar Telekom</i>		
Interkonekcija	400.562	-
Ostale usluge	-	1.370
Total - Magyar Telekom Group	400.562	1.370
<i>Deutsche Telekom</i>		
Interkonekcija	168.428	32.722
<i>Ote telekom</i>		
Interconnections	-	58.907
<i>T - Hrvatski telekom</i>		
Interkonekcija	302.813	626.787
Total - Deutsche Telekom Group	471.241	1.014.411
	1.471.913	4.572.748

CRNOGORSKI TELEKOM A.D., PODGORICA

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2008. godine

31. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA (Nastavak)

	31. decembar 2007.	(Iznosi u EUR) 31. decembar 2008.
III Prihodi		
<i>T-Mobile Crna Gora d.o.o., Podgorica</i>		
- Interkonekcija	6.914.697	4.476.315
- Prihodi od zakupa telekomunikacionih vodova	820.665	1.840.658
- Prihodi od telekomunikacionih usluga	5.578	40.539
- Iznajmljivanje poslovnog prostora	425.198	-
- Prihodi od aktiviranja roba i usluga	-	17.868
- Ostali prihodi	96.182	1.946.076
	8.262.320	8.321.455
<i>Internet Crna Gora d.o.o., Podgorica</i>		
- Prihodi od telekomunikacionih usluga	5.452	4.037
- Prihodi od zakupa telekomunikacionih vodova	286.400	-
- Globalni pristup internetu	706.800	587.010
- ISDN pretplata PRA	52.170	51.509
- Iznajmljivanje poslovnog prostora	64.925	-
- Ostali prihodi	2.247	577.327
	1.117.995	1.219.883
	9.380.315	9.541.338
<i>Magyar Telekom</i>		
Interkonekcija	1.541.809	30.137
<i>Makedonski telekomunikacij</i>		
Interkonekcija	183.748	223.293
<i>Total - Magyar Telekom Group</i>	1.725.557	253.430
<i>Deutsche Telekom</i>		
Interkonekcija	1.351.586	1.893.472
<i>Ote telekom</i>		
Interkonekcija	-	594.693
<i>Hrvatski telekom</i>		
Iznajmljene linije	-	8.700
Interkonekcija	2.233.081	3.710.279
<i>Ukupno - Deutsche Telekom Group</i>	3.584.667	6.207.144
	14.690.539	16.001.912

112

CRNOGORSKI TELEKOM A.D., PODGORICA

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2008. godine

31. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA (Nastavak)

IV Rashodi

	31. decembar 2007.	(Iznosi u EUR) 31. decembar 2008.
<i>T-Mobile Crna Gora d.o.o., Podgorica</i>		
- interkonekcija	5.971.603	5.757.927
- usluge mobilne telefonije	87.123	82.193
- troškovi aktiviranja roba i usluga	-	32.202
- ostali rashodi	22.394	1.287.076
	<u>6.081.120</u>	<u>7.159.399</u>
<i>Internet Crna Gora d.o.o., Podgorica</i>		
- lizing	931.379	1.700.803
- troškovi aktiviranja roba i usluga	-	34.135
- ostalo	75.810	320.524
	<u>1.007.189</u>	<u>2.055.462</u>
<i>Total Telekom Montenegro Group</i>	<u>7.088.309</u>	<u>9.214.861</u>
<i>Magyar Telekom</i>		
Interkonekcija	165.234	3.109
Konsultantske usluge	960.000	750.000
<i>Makedonski telekomunikacij</i>		
Interkonekcija	218.742	156.556
<i>Total - Magyar Telekom Group</i>	<u>1.343.976</u>	<u>909.665</u>
<i>Deutsche Telekom</i>		
Interkonekcija	213.842	142.109
<i>OTE Telekom</i>		
Interkonekcija	-	129.223
Iznajmljene linije	-	13.299
	-	<u>142.522</u>
<i>T - Hrvatski telekom</i>		
Interkonekcija	567.078	299.405
Iznajmljene linije	138.574	145.041
	<u>705.652</u>	<u>444.446</u>
<i>Ukupno - Deutsche Telekom Group</i>	<u>919.494</u>	<u>729.077</u>
	<u>9.351.779</u>	<u>10.853.602</u>

173

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2008. godine

31. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA (Nastavak)

Društvo je tokom 2008. godine isplatilo višem rukovodstvu samo kratkoročne naknade, koje su iznosile 270,633 EUR (31. decembar 2007. godine: 496,984 EUR) i predstavljaju neto zarade i bonuse isplaćene višem rukovodstvu Društva koji su članovi ili stalni gosti Upravnog odbora Grupe Telekomu Crna Gora, kao i naknade u iznosu od 97,327 EUR (31. decembar 2007. godine: EUR 198,734) koje predstavljaju pripadajuće poreze u doprinose. Takođe, Društvo je uplatilo otpremnine Rukovodstvu u iznosu (31. decembar 2007. godine: EUR 19,000 u neto iznosu i 17,376 EUR za iznos pripadajućih poreza i doprinosa. Za ove zaposlene do kraja 2008. godine nije bilo o kredita.

Ugovori sa Višim rukovodstvom Društva

U toku 2008. i 2007. godine, za neke ključne članove Višeg rukovodstva, Društvo je ustanovilo plan isplata bonusa po kojem, ukoliko bi član višeg rukovodstva Društva ostao u firmi najmanje dvije godine od potpisivanja ugovora o radnom odnosu, Društvo bi po tom osnovu snosilo troškove u iznosu od oko 151,255 EUR po godini u skladu sa preuzetim obavezama na osnovu važećih uslova na dan 31. decembra 2008. i 2007. godine, uzimajući u obzir uslove koji važe od 30. septembra 2008. godine.

Crnogorski Telekom



**ODBOR DIREKTORA
CRNOGORSKOG TELEKOMA A.D. PODGORICA**

Podgorica, 24. mart 2009.

Na osnovu člana 35, stav 3 Zakona o privrednim društvima („Službeni list Crne Gore“, br. 06/02, 17/07 i 80/08), Odbor direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, daje

IZJAVU

Mi, kao članovi Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, izjavljujemo da društvo Crnogorski Telekom a.d. Podgorica nije pretrpjelo štetu iz pravnih poslova i transakcija koje je ovo Društvo imalo sa svojim matičnim društvom i društvima u kojima njegovo matično društvo ima status matičnog ili zavisnog društva u toku 2008. godine, a koje su navedene u finansijskim izvještajima Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, u napomeni 31.

U ime Odbora direktora
Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica
Daniel Szasz, predsjednik

Crnogorski Telekom a.d. Podgorica
Skupština akcionara

Broj / 01-11725
Podgorica / 30.04.2009

Odluka
o usvajanju izvještaja o poslovanju
Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2008. godinu

Podgorica, 30.april 2009. godine

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 4a) Zakona o privrednim društvima («Službeni list Crne Gore», br. 06/02, 17/07 i 80/08) i člana 16 tačka 2 Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, Skupština akcionara Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, na Redovnoj sjednici održanoj 30. aprila 2009. godine, donijela je

**Odluku
o usvajanju izvještaja o poslovanju
Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2008. godinu**

Član 1.

Usvaja se Izvještaj o poslovanju Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2008. godinu.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA,

Slavoljub Popadić

Crnogorski Telekom a.d. Podgorica
Skupština akcionara

Odluka
o izboru članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

Podgorica, 30.april 2009. godine

118

Na osnovu člana 35, stav 2 tačka 2 i člana 42, stav 5 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 06/02, 17/07 i 80/08) kao i člana 15, tačka 6 Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, Skupština akcionara Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, na Redovnoj sjednici održanoj 30. aprila 2009. godine, donijela je

Odluku
o izboru članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

Član 1.

Skupština akcionara izabrala je za članove Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica sljedeća lica :

1. Daniel Szasz
2. Denes Szluha
3. Janos Szabo
4. Gabor Pal
5. Hans-Peter Schultz
6. Gereon Hammel
7. Tripko Krgović

Član 2.

Mandat izabranih članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica ističe na sljedećoj redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDavajući SKUPŠTINE AKCIONARA,
 Slavojuš Popadić

Obrazloženje

U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima koje se odnose na izbor i mandat članova Odbora direktora, odlučeno je u skladu sa predlogom.

Broj/

01-11479

Podgorica/

30.04.2009

Crnogorski Telekom a.d. Podgorica
Skupština akcionara

Odluka

o razrješenju članova Odbora direktora Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica

Podgorica, 30.april 2009. godine

M

Na osnovu člana 35, stav 2 tačka 3 i člana 42, stav 5 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 06/02, 17/07 i 80/08) i u skladu sa članom 15, tačka 6 Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, Skupština akcionara Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, na Redovnoj sjednici održanoj 30. aprila 2009. godine, donijela je

Odluku
o razrješenju članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

Član 1.


Skupština akcionara ovom odlukom razrješava članove Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica i to:

1. Mr. Daniel Szasz
2. Mr. Denes Szluha
3. Mr. Janos Szabo
4. Mr. Gabor Pal
5. Mr. Hans-Peter Schultz
6. Mr. Gereon Hammel
7. Mr. Tripko Krgović

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDAVAJUĆI ŠKUPŠTINE AKCIONARA,
Slavoljub Popadić

The image shows a circular official stamp of Crnogorski Telekom AD Podgorica. The stamp contains the text "Crnogorski Telekom AD" around the top edge and "Podgorica" at the bottom. In the center, there is a logo of the company and the text "Crnogorski Telekom". To the right of the stamp, there is a handwritten signature in black ink, which appears to be "Slavoljub Popadić".

Obrazloženje

U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima koje se odnose na istek mandata članovima Odbora direktora, odlučeno je u skladu sa predlogom.

« T » « Mobile » T-Mobile Crna Gora d.o.o.

Broj/ 07-6639/2

Podgorica/ 30. 04. 2009 200 god.

« T » Crnogorski Telekom

A.D.

Broj/ 01-11472/2

Podgorica/ 30. 04. 2009

Internet Crna Gora d.o.o.

Broj/ 508/2

Podgorica/ 30. 04. 2009 god.

IZVJEŠTAJ

o pravnim i ekonomskim razlozima i posljedicama

statusne promjene spajanja

kroz koje prolaze društva

Crnogorski Telekom a.d. Podgorica

T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica

Internet Crna Gora d.o.o.

za realizaciju i eksploataciju Internet projekta Podgorica

Podgorica, 30. april 2009. godine

112

SADRŽAJ

1. UVOD.....	3
2. ZAKONSKI OSNOV STATUSNE PROMJENE SPAJANJA	4
3. IZVJEŠTAJ O UGOVORU O SPAJANJU	5
4. EKONOMSKA OPRAVDANOST I ANALIZA RENTABILNOSTI SA TRŽIŠNIM POLOŽAJEM UČESNIKA STATUSNE PROMJENE	7
5. ZAKLJUČAK	9

1. UVOD

Uzimajući u obzir namjeru sljedećih društava:

1. Crnogorski Telekom a.d. Podgorica, akcionarsko društvo sa registrovanim sjedištem u Podgorici, Moskovska 29, registrovanog pri Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici sa registracionim brojem 4-0000618 (u daljem tekstu: „Društvo preuzimalac“ ili „Crnogorski Telekom“);
2. T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica, društvo sa ograničenom odgovornošću, sa registrovanim sjedištem u Podgorici, Moskovska 29, registrovanog pri Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici sa registracionim brojem 5-0070480 (u daljem tekstu: „T-Mobile“); i
3. Internet Crna Gora d.o.o. za realizaciju i eksploataciju Internet projekta Podgorica, društvo sa ograničenom odgovornošću, sa registrovanim sjedištem u Podgorici, Moskovska 29, registrovanog pri Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici sa registracionim brojem 5-0070480 (u daljem tekstu: „Internet“ dok su T-Mobile i Internet u daljem tekstu zajedno oslovljavani sa „Preuzeta društva“);

da sprovedu statusnu promjenu spajanja u skladu sa odredbama člana 22a stav 2 Zakona o privrednim društvima (“Službeni list RCG”, br. 06/02 i “Službeni list CG”, br. 17/07 i 01/2105/2; u daljem tekstu „Zakon“), Odbor Direktora Društva preuzimaoca donosi ovaj izvještaj o pravnim i ekonomskim razlozima i posljedicama statusne promjene spajanja kroz koje prolaze društva Crnogorski Telekom, T-Mobile i Internet (u daljem tekstu: „Izvještaj“) kojim obrazlaže predloženi nacrt ugovora o spajanju, ekonomsku opravdanost statusne promjene i zakonsku osnovu iste kao i o rentabilnosti i tržišnom položaju učesnika statusne promjene.

Izvještaj se sastavlja radi upoznavanja osnivača, koji vrše funkciju skupštine društava, o statusnoj promjeni spajanja kako bi mogli da donesu relevantnu odluku u tom pogledu.

2. Zakonski osnov statusne promjene spajanja uz pripajanje

Zakonski osnov za sprovođenje statusne promjene spajanja kroz koju prolaze Društvo preuzimalac i Preuzeta društva predstavljaju članovi 22 i 22a Zakona. Statusna promjena spajanja će biti sprovedena u redovnom postupku a ne u skraćenom, iako su uslovi za sprovođenje postupka pojednostavljenog spajanja predviđeni članom 22 b Zakona ispunjeni usled činjenice da je Društvo preuzimalac registrovano kao vlasnik 100 % udjela u Preuzetim društvima.

Namjera Društva preuzimaoca i Preuzetih društava je da na osnovu odluka osnivača društava kojima se odobrava zaključenje Ugovora o spajanju, a koji vrše funkciju skupštine društava, sprovedu statusnu promjenu spajanje, u smislu napred navedenih odredbi Zakona, nakon koje će Preuzeta društva prestati da postoje bez sprovođenja postupka likvidacije prenoseći Društvu Preuzimaocu cjelokupnu svoju imovinu i obaveze.

3. Izvještaj o Ugovoru o spajanju

Predmet Ugovora o spajanju uz pripajanje

Predmet Ugovora je statusna promjena spajanja kroz koju Društvo preuzimalac i Preuzeta društva prolaze radi sprovođenja statusne promjene spajanja Preuzetih društava Društvu preuzimaocu, pri čemu Preuzeta društva prestaju da postoje od momenta registracije statusne promjene pri Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.

Osnovni kapital, Vlasnička struktura i Srazmerna zamena udela

Ukupni osnovni kapital Društva Preuzimaoca prije statusne promjene spajanja iznosi: EUR 140.996.394.

Ukupni osnovni kapital T-Mobile-a prije statusne promjene spajanja iznosi: EUR 22.822.129.

Ukupni osnovni kapital Interneta prije statusne promjene spajanja iznosi: EUR 985.491.

Nakon sprovođenja ove statusne promjene, a u skladu sa članom 22 stav 6 Zakona, osnovni kapital Društva preuzimaoca se neće povećati za iznos osnovnog kapitala Preuzetih društava usled činjenice da je Društvo preuzimalac registrovano kao vlasnik 100 % udjela u Preuzetim društvima te da usled toga Društvo preuzimalac neće povećavati kapital niti emitovati nove akcije.

Registracijom statusne promjene spajanja pri Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici neće doći ni do kakve promjene u vlasničkoj strukturi Društva preuzimaoca.

Vršenje imovinskih, upravljačkih i drugih prava nakon statusne promjene

Nakon izvršene statusne promjene spajanja postojeći akcionari Društva preuzimaoca će nastaviti da u istom obimu vrše sva imovinska, upravljačka i druga prava.

Prava i obaveze iz Ugovora o spajanju

U skladu sa odredbama nacрта Ugovora, potrebno je da Društvo preuzimalac i Preuzeta društva saglasno potvrde da su im poznate sve činjenice od značaja za zaključenje Ugovora i sprovođenje statusne promjene spajanja.

Dalje, Društvo preuzimalac i Preuzeta društva su saglasni da će Društvo preuzimalac odgovarati za sve obaveze koje su nastale u poslovanju Preuzetih društava do dana registracije statusne promjene spajanja i brisanja Preuzetih društava iz registra koji se vodi pri Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.

Kao obavezan podatak u Ugovoru, ugovorne strane će se odrediti dan od koga se smatra da su svi poslovi Preuzetih društava preuzeti za račun Društva preuzimaoca - "Dan spajanja". Danom spajanja se ima smatrati dan ovjere ugovora o spajanju u nadležnom sudu u Podgorici.

Stupanje na snagu Ugovora

Ugovor će stupiti na snagu nakon usvajanja u istovjetnom tekstu od strane skupština Društva preuzimaoca i Preuzetih društava (tj. Odbora direktora Crnogorskog Telekomu u svojstvu skupština Preuzetih društava) i sudske ovjere svih potpisa na ugovoru.

Izmjene i dopune Ugovora

Izmjene i dopune Ugovora vrše se Aneksima na Ugovor, činiće njegov sastavni dio i važiće samo ako su sastavljeni u pisanoj formi i propisno potpisani od strane Ugovornih strana i ovjereni od strane suda.

Izmjene i dopune Statuta Društva Preuzimaoca

Sastavni dio Ugovora predstavlja i prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva preuzimaoca kojom se konstatuju dopune registrovanih djelatnosti u skladu sa Ugovorom.

Statut Društva preuzimaoca mijenja se u skladu sa Ugovorom na osnovu koga će se doći do promjene (proširenja obima) djelatnosti u Društvu preuzimaocu.

Brisanje Preuzetih Društava

Posljedica registracije statusne promjene spajanja pri Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici je brisanje Preuzetih društava iz registra privrednih subjekata.

4. Ekonomska opravdanost i analiza rentabilnosti sa tržišnim položajem učesnika statusne promjene

Ekonomska opravdanost i analiza rentabilnosti

Crnogorski Telekom i njegova zavisna društva, T-Mobile Crna Gora i Internet Crna Gora, vodeći provajderi telekomunikacionih usluga i usluga informacionih tehnologija u Crnoj Gori, zajedno imaju stotine hiljada korisnika, fizičkih i pravnih lica, kojima nude širok spektar modernih telekomunikacionih i IT usluga.

Dobrobit korisnika predstavlja glavni cilj djelovanja grupe Crnogorskog Telekoma. Njen cilj je da ostane najbolja i najpoznatija kompanija u oblasti pružanja telekomunikacionih usluga u zemlji, i to u svim segmentima tih usluga, fiksnih, bežičnih ili širokopojsnih ili kompleksnih IT rešenja. Budućnost Crnogorskog Telekoma je zasnovana na proizvodima i uslugama koji su dizajnirani u skladu sa zahtjevima korisnika, na prvoklasnom kvalitetu mreže i na značajnim poboljšanjima efikasnosti. Korisnicima su potrebne visokokvalitetne usluge i efikasna briga o korisniku, što sve može optimalno biti obezbijedjeno od strane jedne kompanije koja nije sputana internim barijerama.

U posljednje vrijeme, nove tehnologije kao što je širokopojsni pristup internetu i mobilne komunikacije, drastično su promijenile situaciju na polju telekomunikacija. Ne postoje više jasne granice između usluga fiksne ili mobilne telefonije ili IT usluga koje zahtjevaju korisnici. Statusna promjena spajanja bi rezultirala u prednostima za korisnike i konkurenciju, zbog efikasnije strukture korporativnog upravljanja kao i optimalnog korišćenja sredstava kompanije. U cilju očuvanja svoje postojeće i pojačanja buduće konkurentne pozicije, Crnogorski Telekom nema alternativu već takodje mora da unese izmjene u svoju internu strukturu. Crnogorski Telekom je već pokrenuo važne interne organizacione i operativne promjene. Ovo je rezultiralo u značajnim poboljšanjima u efikasnosti i u povećanom nivou kvaliteta ponudjenih usluga. Postupak spajanja Preuzetih društava je sljedeći logičan i prirodan korak u ovom procesu čiji je cilj da poboljša iskustva korisnika, svoju konkurentnost kao i efikasnost.

Sljedeći benefiti se ogledaju u pojednostavljenoj administraciji, povećanoj organizacijskoj i radnoj efikasnosti koja može dovesti do značajnih ušteda troškova i boljoj finansijskoj i konkurentnijoj poziciji na tržištu.

Nadalje, očekuje se da spajanje smanji rizike u uskladjivanju poreza, posebno u oblasti medjukopmanijskog transfera plaćanja kao i da pojednostavi poresku administraciju.

Sa ovim strukturalnim promjenama, očekuje se da će, uprkos izazovima tržišta i privrede, Kompanija biti u poziciji da realizuje buduće planove.

U 2008, neto prihodi grupe Crnogorskog Telekoma su iznosili 24.642.164 i to :

- (i) Neto prihod Crnogorskog Telekoma : EUR 10.465.559
- (ii) Neto prihod T-Mobile Crna Gora: EUR 12.717.119
- (iii) Neto prihod Internet Crna : EUR 1.169.705

Zbog gore navedenih pogodnosti, predloženo spajanje će rezultirati takodje i u povećanoj vrijednosti za akcionare.

Uticaj spajanja na tržište učesnika statusne promjene

Statusna promjena spajanja neće dovesti do promjene akcionara Društva preuzimaoca niti do povećanja osnovnog kapitala Društva preuzimaoca, pri čemu Društvo preuzimalac i Preuzeta Društva nemaju druga povezana lica u Crnoj Gori (sa vlasništvom preko 51%) niti se Društvo preuzimalac bavi istom djelatnošću kao i Preuzeta društva.

Imajući u vidu da se Društvo preuzimalac ne bavi pružanjem usluga mobilne telefonije i dial-up internet uslugama, koje obavljaju Preuzeta društva, a uzimajući u obzir gore navedene vrijednosti, napominjemo da:

(1) da nakon postupka spajanja neće doći do promjene tržišnog udijela koji trenutno imaju Društvo preuzimalac i Preuzeta društva na relevantnim tržištima mobilne telefonije i dial-up internet usluga na teritoriji Crne Gore, i da

(2) prema tome statusna promjena spajanja ne ometa efektivnu konkurenciju na tržištu.

Pogodnosti za relevantno tržište

U osnovi, očekuje se povećanje kvaliteta postojećih usluga koje trenutno pružaju Društvo preuzimalac i Preuzeta društva i uvođenje novih usluga i savremenih tehnologija. Razvoj i unaprjeđenje usluga i investiranje u nove tehnologije stvorice uslove za dodatni podsticaj konkurentima koje trenutno Društvo preuzimalac i Preuzeta društva imaju na crnogorskom tržištu.

5. ZAKLJUČAK

U skladu sa naprijed navedenim, članovi Odbora Direktora Društva preuzimaoca smatraju da bi akcionari Društva preuzimaoca trebalo da donesu pozitivnu odluku o predloženoj statusnoj promjeni spajanja.

Za Crnogorski Telekom a.d. Podgorica




Daniel Szasz, Predsjednik Odbora direktora



Denes Szluha, član Odbora direktora


Za T-Mobile Crna Gora d.o.o.



Denes Szluha, Član Odbora direktora CT u funkciji Skupstine



Eva Šabanović, tehnički direktor



Eva Šabanović, tehnički direktor


Za Internet Crna Gora d.o.o.



Denes Szluha, Član Odbora direktora CT u funkciji Skupstine



v.d. izvršni direktor Internet Crna Gora d.o.o.



Slavoljub Popadić

Crnogorski Telekom a.d. Podgorica
Skupština akcionara

Odluka

o

usvajanju izvještaja o pravnim i ekonomskim razlozima i posljedicama
statusne promjene spajanja kroz koju prolaze društva
Crnogorski Telekom a.d. Podgorica, T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica i Internet
Crna Gora d.o.o. za realizaciju i eksploataciju Internet projekta Podgorica

Podgorica, 30.april 2009. godine

Na osnovu člana 22a stav 2 i člana 35 stav 2 tačka 7 Zakona o privrednim društvima („Službeni list Crne Gore“, br. 06/02, 17/07 i 80/08), a u skladu sa članom 16 tačka 16 Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, Skupština akcionara Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, na Redovnoj sjednici održanoj 30. aprila 2009. godine, donijela je

Odluku

o

**usvajanju Izvještaja o pravnim i ekonomskim razlozima i posljedicama
statusne promjene spajanja kroz koju prolaze društva
Crnogorski Telekom a.d. Podgorica, T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica i Internet Crna Gora d.o.o.
za realizaciju i eksploataciju Internet projekta Podgorica**

Član 1.

Usvaja se Izvještaj o o pravnim i ekonomskim razlozima i posljedicama statusne promjene spajanja kroz koju prolaze društva Crnogorski Telekom a.d. Podgorica, T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica i Internet Crna Gora d.o.o. za realizaciju i eksploataciju Internet projekta Podgorica.

Član 2.

Ovlašćuju se Daniel Szasz, predsjednik Odbora direktora i Denes Szluha, član Odbora direktora da, u ime Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, potpiše Izvještaj o pravnim i ekonomskim razlozima i posljedicama statusne promjene spajanja kroz koju prolaze društva Crnogorski Telekom a.d. Podgorica, T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica i Internet Crna Gora d.o.o. za realizaciju i eksploataciju Internet projekta Podgorica

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA,

Slavoljub Popadić



Broj / 09-6640

Podgorica / 29. 04. 2009

Na osnovu člana 22a, stav 3, 4 i 17, a u skladu sa članom 79 Zakona o privrednim društvima

(«Službeni list Crne Gore», broj 06/02, 17/07 i 80/08) i na osnovu člana 17, stava 1 tačka 5 i 24 i stava 2 Statuta T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica i u skladu sa članom 14 Poslovnika o radu Odbora direktora, Odbor direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, u funkciji Skupštine T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica, izjašnjavajući se putem faks glasanja, 28. aprila 2009. godine, donio je

Odluku(89/28042009)

o
usvajanju Ugovora o spajanju uz pripajanje između društava
Crnogorski Telekom a.d. Podgorica, T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica i Internet Crna Gora d.o.o.
za realizaciju i eksploataciju Internet projekta Podgorica

Član 1.

Usvaja se Ugovor o spajanju uz pripajanje između društava Crnogorski Telekom a.d. Podgorica, T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica i Internet Crna Gora d.o.o. za realizaciju i eksploataciju Internet projekta Podgorica.


Član 2.

Cvlašćuje se Denes Szluha, član Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, u funkciji Skupštine T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica i Eva Šabanović, tehnički direktor da, u ime T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica, potpišu Ugovor o spajanju uz pripajanje između društava Crnogorski Telekom a.d. Podgorica, T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica i Internet Crna Gora d.o.o. za realizaciju i eksploataciju Internet projekta Podgorica nakon što ga u istom tekstu usvoje skupštine društava koje se spajaju.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik
Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica
u funkciji Skupštine T-Mobile Crna Gora d.o.o.
Daniel Szasz



Obrazloženje

Pošto je T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica jedno od društava koje učestvuje u spajanju i u skladu sa odgovarajućim odredbama Zakona o privrednim društvima, Odbor direktora Odbor direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, u funkciji Skupštine T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica donio je predmetnu odluku.

Broj /
Podgorica / 29. 06. 2009 2009 god.

Na osnovu člana 22a, stav 2 a u skladu sa članom 79 Zakona o privrednim društvima («Službeni list Crne Gore», broj 06/02, 17/07 i 80/08) i na osnovu člana 17, stava 1, tačka 5 i 24 i stava 2 Statuta T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica i u skladu sa članom 14 Poslovnika o radu Odbora direktora, Odbor direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, u funkciji Skupštine T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica, izjašnjavajući se putem faks g'asanja, 28. aprila 2009. godine, donio je

Odluku (88/28042009)

usvajanju izvještaja o pravnim i ekonomskim razlozima i posljedicama statusne promjene spajanja kroz koje prolaze društva Crnogorski Telekom a.d. Podgorica, T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica i Internet Crna Gora d.o.o. za realizaciju i eksploataciju Internet projekta Podgorica

Član 1.

Usvaja se Izvještaj o pravnim i ekonomskim razlozima i posljedicama statusne promjene spajanja kroz koje prolaze društva Crnogorski Telekom a.d. Podgorica, T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica i Internet Crna Gora d.o.o. za realizaciju i eksploataciju Internet projekta Podgorica.

Član 2.

Ovlašćuje se Denes Szluha, član Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, u funkciji Skupštine T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica i Eva Šabanović, tehnički direktor da, u ime T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica, potpišu izvještaj o pravnim i ekonomskim razlozima i posljedicama statusne promjene spajanja kroz koje prolaze društva Crnogorski Telekom a.d. Podgorica, T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica i Internet Crna Gora d.o.o. za realizaciju i eksploataciju Internet projekta Podgorica.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik

Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d.
u funkciji Skupštine T-Mobile Crna Gora d.o.o.

Daniel Szasz



Na osnovu člana 22a, stav 3, 4 i 17, a u skladu sa članom 79 Zakona o privrednim društvima («Službeni list Crne Gore», broj 06/02, 17/07 i 80/08) i na osnovu člana 20, stava 2 tačka 15 i 18 i stava 3 Statuta Internet Crna Gora d.o.o. Podgorica i u skladu sa članom 14 Poslovnika o radu Odbora direktora, Odbor direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, u funkciji Skupštine Internet Crna Gora d.o.o. Podgorica, izjašnjavaјуći se putem faks glasanja, 28. aprila 2009. godine, donio je

Odluku (91/28034009)

o
usvajanju Ugovora o spajanju uz pripajanje između društava Crnogorski Telekom a.d. Podgorica, T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica i Internet Crna Gora d.o.o. za realizaciju i eksploataciju Internet projekta Podgorica

Član 1.

Usvaja se Ugovor o spajanju uz pripajanje između društava Crnogorski Telekom a.d. Podgorica, T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica i Internet Crna Gora d.o.o. za realizaciju i eksploataciju Internet projekta Podgorica.

Član 2.

Ovlašćuje se Denes Szluha, člana Odbora direktora i Slavoljuba Popadića, v.d. izvršnog direktora Internet Crna Gora d.o.o. Podgorica da, u ime Internet Crna Gora d.o.o. Podgorica potpišu Ugovor o spajanju uz pripajanje između društava Crnogorski Telekom a.d. Podgorica, T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica i Internet Crna Gora d.o.o. za realizaciju i eksploataciju Internet projekta Podgorica nakon što ga u istom tekstu usvoje skupštine društava koje se spajaju.

Član 3.

Ove Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik
Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d.
u funkciji Skupštine Internet Crna Gora d.o.o.
Daniel Szasz

Obrazloženje

Pošto je Internet Crna Gora d.o.o. Podgorica jedno od društava koje učestvuje u spajanju i u skladu sa odgovarajućim odredbama Zakona o privrednim društvima, Odbor direktora Odbor direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, u funkciji Skupštine Internet Crna Gora d.o.o. Podgorica donio je predmetnu odluku.

AS

Na osnovu člana 22a, stav 2 a u skladu sa članom 79 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", broj 06/02, 17/07 i 80/08) i na osnovu člana 20, stav 2, tačka 15 i 18 i stava 3 Statuta Internet Crna Gora d.o.o. Podgorica i u skladu sa članom 14 Poslovnika o radu Odbora direktora, Odbor direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, u funkciji Skupštine Internet Crna Gora d.o.o. Podgorica, izjašnjavajući se putem faks glasanja, 26. aprila 2009. godine, donio je

Odluku (90/28042009)

o

usvajanju Izvještaja o pravnim i ekonomskim razlozima i posljedicama statusne promjene spajanja kroz koje prolaze društva Crnogorski Telekom a.d. Podgorica, T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica i Internet Crna Gora d.o.o. za realizaciju i eksploataciju Internet projekta Podgorica

Član 1.

Usvaja se Izvještaj o pravnim i ekonomskim razlozima i posljedicama statusne promjene spajanja kroz koje prolaze društva Crnogorski Telekom a.d. Podgorica, T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica i Internet Crna Gora d.o.o. za realizaciju i eksploataciju Internet projekta Podgorica.

Član 2.

Ovlašćuje se Denes Szluha, član Odbora direktora i Slavoljub Popadić, v.d. izvršnog direktora Internet Crna Gora d.o.o. Podgorica da, u ime Internet Crna Gora d.o.o. Podgorica potpišu Izvještaj o pravnim i ekonomskim razlozima i posljedicama statusne promjene spajanja kroz koje prolaze društva Crnogorski Telekom a.d. Podgorica, T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica i Internet Crna Gora d.o.o. za realizaciju i eksploataciju Internet projekta Podgorica.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik

Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d.
u funkciji Skupštine Internet Crna Gora d.o.o.

Daniel Szasz



Na osnovu člana 31, stav 2, tačka 6 i 23 i stava 31 Z Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica i u skladu sa članom 14 Poslovnika o radu Odbora direktora, Odbor direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica izjašn.avajući se putem faks glasanja 28. aprila 2009. godine, donio je

Odluku (84/28042009)

o

Razrješenju Finansijskog direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

Član 1

Ferenc Vaczlavik se razrješava sa funkcije Finansijskog direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica i to od 30. aprila 2009. godine.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu 30. aprila 2009. godine.



[Handwritten signature]

Predsjednik Odbora direktora
Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica
Daniel Szasz

Na osnovu člana 31, stav 2, tačka 6 i 23 i stava 3 i 4 Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica i u skladu sa članom 14 Poslovnika o radu Odbora direktora, Odbor direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica izjašnjavajući se putem faks glasanja 28. aprila 2009. godine, dono je

Odluku (86/28042009)
o
Imenovanju Finansijskog direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica


Član 1.

Manfred Krapp imenuje se za finansijskog direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica i to počev od 1. maja 2009. godine.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu 1. maja 2009. godine.

Predsjednik Odbora direktora
Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica
Daniel Szaez



CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA

• •  Crnogorski
Telekom A.D.

Broj/ 21 - 11477/2

Podgorica/ 30. 04. 2009

STATUT

CRNOGORSKI TELEKOM AKCIONARSKO DRUŠTVO PODGORICA (prečišćen tekst)

PODGORICA, April 2009.

Handwritten signature and initials

SADRŽAJ

I OPŠTE ODREDBE	3
Odgovornost za obaveze	3
II NAZIV I OBILJEŽJA	3
Puni i skraćeni naziv	3
Pečat, štambilj, zaštitni znak i memorandum Društva	3
III SJEDIŠTE	4
IV DJELATNOST	4
Promjena djelatnosti.....	6
V TRAJANJE DRUŠTVA	6
VI OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE	6
Nominalni iznos osnovnog kapitala	6
Vrsta i klasa akcija	6
Povećanje osnovnog kapitala	6
Pravo preče kupovine novih akcija	7
Smanjenje osnovnog kapitala	7
Sticanje sopstvenih akcija	7
VII ORGANI DRUŠTVA, ADMINISTRACIJA I REVIZOR	8
1. SKUPŠTINA AKCIONARA	8
Djelokrug Skupštine.....	8
Zastupanje akcionara na Skupštini.....	8
Redovna Skupština.....	9
Vanredna Skupština	9
Postupak sazivanja Skupštine	9
Dnevni red Skupštine	10
Organizovanje - vodjenje Skupštine	10
Kvorum	10
Glasanje na Skupštini	10
2. ODBOR DIREKTORA	11
Broj članova i sastav	11
Izbor članova Odbora direktora	11
Uslovi za izbor članova Odbora direktora	11
Mandat članova Odbora direktora	12
Prestanak članstva u Odboru direktora	12
Djelokrug Odbora direktora	12
Odlučivanje	13
3. MENADŽMENT KOMITET	13
4. REVIZORSKI KOMITET	14
5. IZVRŠNI DIREKTOR	14
Djelokrug	15

	Razrješenje Izvršnog direktora	15
6.	SEKRETAR DRUŠTVA	16
	Djelokrug	16
7.	REVIZOR.....	16
	Izbor revizora	16
VIII	ZASTUPANJE I POTPISIVANJE DRUŠTVA	16
	Zastupanje i potpisivanje	16
IX	OPŠTI AKTI DRUŠTVA.....	17
X	FINANSIJE I RASPODJELA DOBITI.....	17
	Finansijski izvještaji.....	17
	Rezervni fond.....	17
XI	POSLOVNA TAJNA	18
	Obaveza donošenja opšteg akta.....	18
	Obaveza čuvanja poslovne tajne	18
XII	ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE	18
XIII	IZMJENE I DOPUNE STATUTA	18
	Pravo inicijative za izmjene i dopune Statuta.....	18
XIV	PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE.....	19
	Original Statuta	19
	Stupanje na snagu	19



041

Na osnovu člana 19 i člana 35 stav 2 tačka 1 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 06/02,17/07 i 80/08), Skupština akcionara Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, na Redovnoj godišnjoj sjednici održanoj dana . 30. aprila 2009. godine, donijela je

S T A T U T

CRNOGORSKI TELEKOM AKCIONARSKO DRUŠTVO PODGORICA

I OPŠTE ODREDBE

Član 1

Odgovornost za obaveze

- 1) Crnogorski Telekom akcionarsko društvo Podgorica (u daljem tekstu: "Društvo") je pravno lice sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim zakonom i ovim Statutom.
- 2) Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom, a akcionari snose rizik poslovanja Društva do visine svog akcionarskog uloga.
- 3) Društvo je pravni sledbenik JP PTT saobraćaja Crne Gore Podgorica, u dijelu obavljanja registrovane djelatnosti telekomunikacija.

II NAZIV I OBILJEŽJA

Član 2

Puni i skraćeni naziv

- 1) Društvo posluje pod nazivom: Crnogorski Telekom akcionarsko društvo Podgorica.
- 2) Skraćeni naziv Društva glasi: Crnogorski Telekom A.D. Podgorica.

Član 3

Pečat, štambilj, zaštitni znak i memorandum Društva

- 1) Društvo ima pečat, koji je okruglog oblika prečnika 35mm u čijem se unutrašnjem krugu nalazi tekst: Crnogorski Telekom A.D. Podgorica. U sredini pečata je brend Društva, T.
- 2) Društvo ima štambilj, koji je pravougaonog oblika čije dimenzije ne mogu biti veće od 30 x 70 mm i sadrži tekst koji je istovjetan tekstu ispisanom na pečatu, sa mjestom za broj i datum.

- 3) Društvo ima svoj zaštitni znak (brend), čiji izgled i način korišćenja utvrđuje Odbor direktora.
- 4) Društvo ima svoj memorandum, koji sadrži naziv i sjedište Društva, oznaku oblika Društva, broj pod kojim je Društvo zavedeno u Centralnom Registru Privrednog suda, zaštitni znak, telefon, telefax, žiro-račun i druge podatke utvrđene odlukom Odbora direktora.
- 5) Organizacioni djelovi Društva imaju svoj pečat i štambilj koji, pored istovjetnih elemenata i veličine koje imaju ova obilježja Društva, sadrži i naziv tog organizacionog dijela.
- 6) Izvršni direktor Društva će posebnim aktom bliže urediti broj pečata i štambilja, njihovu upotrebu, čuvanje i evidenciju, kao i postupak izdavanja i prijema isprava.

III SJEDIŠTE

Član 4

Sjedište Društva je u Podgorici, 81000, Ul. Moskovska 29. Sjedište Društva je i sjedište uprave Društva.


IV DJELATNOST

Član 5

1) Djelatnost Društva je:

- 64200 Telekomunikacije
- 45250 Ostali građevinski radovi, uključujući i specijalizovane radove;
- 45310 Postavljanje električnih instalacija i opreme;
- 51190 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda,
- 51700 Ostala trgovina na veliko,
- 52120 Ostala trgovina na malo u prodavnicama mješovite robe;
- 72300 Obrada podataka,
- 72400 Izgradnja baza podataka;
- 72100 Pružanje savjeta u vezi s kompjuterskom opremom;
- 52740 Oправка na drugom mjestu nepomenuta
- 72500 Održavanje i opravka kancelarijskih, računskih i računarskih mašina;

- 72600 Ostale aktivnosti u vezi s kompjuterima
- 73102 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehničko-tehnološkim naukama
- 74300 Tehničko ispitivanje i analiza
- 74202 Projektovanje građevinskih i drugih objekata
- 80420 Obrazovanje odraslih i usluge obrazovanja na drugom mjestu nepomenuto
- 71340 Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme, na drugom mjestu nepomenuto
- 74402 Ostale usluge reklame i propagande
- 74130 Ispitivanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
- 74203 Inženjering
- 72204 Ostale arhitektonske i inženjerske aktivnosti i tehnički savjeti;
- 74840 Ostale poslovne aktivnosti na drugom mjestu nepomenute;
- 22330 Reprodukcijska kompjuterskih medija
- 30020 Proizvodnja računskih mašina i druge opreme za obradu podataka
- 32100 Proizvodnja elektronskih lampi i cevi i drugih elektronskih komponenata
- 33200 Proizvodnja kontrolnih i mjernih instrumenata i aparata osim opreme za upravljanje u industrijskim procesima
- 33300 Proizvodnja opreme za upravljanje u industrijskim procesima
- 51430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima
- 51640 Trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom
- 52610 Trgovina na malo u prodavnicama koje poštom dostavljaju naručenu robu
- 52630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica
- 71330 Iznajmljivanje kancelarijskih mašina i opreme, uključujući i kompjutere
- 72200 Pružanje savjeta i izrada kompjuterskih programa
- 74140 Konsalting i menadžment poslovi;
- 74401 Priredjivanje sajmova



1147

2) Pored djelatnosti iz prethodnog stava, Društvo se bavi i spoljnotrgovinskim poslovanjem. Spoljnotrgovinsko poslovanje Društva obuhvata: uvoz, izvoz, zastupanje, konsignaciju, malogranični promet, reeksport, agencijske poslove.

3) Društvo može da vrši i druge djelatnosti, ukoliko se te djelatnosti uobičajeno obavljaju uz djelatnosti utvrđene u stavu 1 i 2 ovog člana.

Član 6 **Promjena djelatnosti**

Odluku o promjeni djelatnosti, na predlog Odbora direktora, donosi Skupština Društva dvotrećinskom većinom glasova prisutnih akcionara.

V TRAJANJE DRUŠTVA

Član 7

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

VI OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE

Član 8 **Nominalni iznos osnovnog kapitala**

Osnovni kapital Društva, na dan 26.12.2003. godine, utvrđen je u nominalnom iznosu od 140.996.889,75 EUR.

Član 9 **Vrsta i klasa akcija**

1) Osnovni kapital Društva podijeljen je na 47.273.940 običnih akcija na ime, čija je pojedinačna nominalna vrijednost 2,98255 €, i koje su registrovane u dematerijalizovanoj formi u Centralnoj Depozitarnoj Agenciji .

2) Obična akcija daje pravo glasa na Skupštini, pravo učešća u raspodjeli dobiti u skladu sa odredbama ovog Statuta i odlukom Skupštine, pravo na dio preostale imovine nakon likvidacije Društva, kao i druga prava utvrđena zakonom i ovim Statutom.

Član 10 **Povećanje osnovnog kapitala**

1) Društvo u skladu sa Zakonom može povećati osnovni kapital ulozima svojih akcionara ili drugih lica kojima izdaje nove akcije.

2) Odluku o povećanju osnovnog kapitala donosi Skupština akcionara većinom glasova, kojoj prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje 2/3 akcija, a koji su prisutni ili zastupani na Skupštini preko punomoćnika ili putem glasačkih listića.

3) Skupština može svojom odlukom, u skladu sa zakonom, ovlastiti Odbor direktora da u određenom roku, izdavanjem novih akcija poveća osnovni kapital do određenog iznosa.

Član 11



Pravo preče kupovine novih akcija

1) Kada se kapital Društva povećava novčanim ulozima, akcionari imaju pravo preče kupovine, srazmjerno broju akcija koje posjeduju na dan donošenja odluke o povećanju kapitala.

2) U svrhu ostvarivanja ovog prava, Odbor direktora je dužan osigurati da akcionari budu obaviješteni o uslovima ponude akcija na osnovu prava preče kupovine.

3) Skupština može ograničiti ili ukinuti akcionarima pravo preče kupovine novih akcija ako ima saglasnost 2/3 akcionara na koje se ta odluka odnosi.

Član 12

Smanjenje osnovnog kapitala

Osnovni kapital može se smanjiti, u skladu sa zakonom, na osnovu odluke Skupštine akcionara, za koju su glasali akcionari koji posjeduju najmanje 2/3 ukupnog broja akcija, a koji su prisutni ili zastupani na Skupštini preko punomoćnika.

Član 13

Sticanje sopstvenih akcija

1) Društvo može sticati sopstvene akcije na osnovu odluke Skupštine akcionara, u skladu sa zakonom. Za sprovođenje ove odluke Skupština može ovlastiti Odbor direktora.

2) Izuzetno od stava 1) ovog člana, Odbor direktora može donijeti odluku o sticanju sopstvenih akcija Društva ako je sticanje sopstvenih akcija neophodno radi zaštite od ozbiljne i neposredne štete po Društvo. Akcije koje se steknu na ovakav način ne mogu prelaziti 10% ukupnog osnovnog kapitala Društva. Odbor direktora je obavezan da, na prvoj narednoj sjednici od sticanja sopstvenih akcija, informiše Skupštinu akcionara o svim detaljima vezanim za sticanje sopstvenih akcija.

3) Ako Društvo ne otudji akcije u roku od 12 mjeseci od njihovog sticanja, dužno je da ih poništi u roku od 3 dana od dana isteka roka od 12 mjeseci i da o tome, u dodatnom roku od 3 dana, obavijesti Komisiju za hartije od vrijednosti i Centralnu depozitarnu agenciju.

VII ORGANI DRUŠTVA, ADMINISTRACIJA I REVIZOR

1. SKUPŠTINA AKCIONARA

Član 14


- 1) Skupština akcionara je najviši organ Društva.
- 2) Sve odluke drugih organa Društva moraju biti u skladu sa Statutom i odlukom Skupštine akcionara.

Član 15 Djelokrug Skupštine

- 1) Skupština akcionara ima isključivo pravo da:
 1. Donosi Statut Društva i njegove izmjene i dopune;
 2. Usvaja godišnje finansijske izvještaje i izvještaj o poslovanju Društva;
 3. Donosi odluku o raspolaganju imovinom Društva (kupovini, prodaji, zakupu, sticanju ili raspolaganju na drugi način) čija je vrijednost veća od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva ("imovina velike vrijednosti");
 4. Odlučuje o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka;
 5. Odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala;
 6. Bira i razrješava članove Odbora direktora i određuje im nadoknadu za rad;
 7. Imenuje i razrješava Revizora Društva;
 8. Imenuje i razrješava Likvidatora Društva;
 9. Donosi odluku o izdavanju obveznica, odnosno zamjenjivih obveznica ili drugih hartija od vrijednosti;
 10. Odobrava procjenu nenovčanih uloga;
 11. Odobrava ugovore o kupovini imovine od većinskog akcionara društva ako isplata prelazi 1/10 kapitala Društva utvrđenog Statutom;
 12. Odlučuje o promjeni prava vezanih za pojedine vrste i klase akcija i zamjeni akcija jedne klase za akcije druge klase;
 13. Ograniči ili ukine prioritarno pravo akcionara da upišu akcije ili steknu zamjenljive obveznice;
 14. Odlučuje o pitanjima iz djelokruga Odbora direktora na zahtjev Odbora direktora;
 15. Donosi Poslovnik o svom radu;
 16. Odlučuje o promjeni oblika Društva i o prestanku Društva 2/3 većinom glasova svih akcionara;
 17. Odlučuje o drugim pitanjima određenim zakonom i ovim Statutom.

Član 16 Zastupanje akcionara na Skupštini

- 1) Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice da glasa kao njegov/njen punomoćnik na Skupštini akcionara ili da obavlja druge radnje. Punomoćje mora biti ovjereno u skladu sa zakonom. Punomoćnik ne može biti član Odbora direktora, Izvršni direktor, Sekretar Društva i revizor Društva.



Član 17 **Redovna Skupština**

- 1) Redovna Skupština saziva se jednom godišnje, u roku od tri mjeseca od završetka finansijske godine.
- 2) Po nalogu Odbora direktora, Sekretar Društva organizuje redovnu Skupštinu akcionara.
- 3) Pravo sazivanja Skupštine, pored Odbora direktora imaju i akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5% akcionarskog kapitala.

Član 18 **Vanredna Skupština**

- 1) Vanredna Skupština je svaka skupština, osim redovna godišnja Skupština akcionara.
- 2) Vanredna Skupština saziva se na zahtjev Odbora direktora ili akcionara koji posjeduju najmanje 5% glasačkih prava, u slučaju:
 1. izmjene djelatnosti Društva,
 2. izmjene akcionarskog kapitala Društva,
 3. promjene revizora prije isteka ugovorenog roka,
 4. promjene člana Odbora direktora prije isteka mandata,
 5. razmatranja ozbiljnih gubitaka Društva,
 6. davanja odobrenja Društvu da kupi sopstvene akcije,
 7. reorganizacije, spajanja, dobrovoljne likvidacije ili podnošenja predloga za pokretanje stečajnog postupka Društva,
 8. kada to zahtijeva revizor koji je podnio ostavku,
 9. smanjenja broja članova Odbora direktora ispod propisanog minimuma ili na paran broj članova,
 10. kada neto imovina Društva iznosi polovinu ili manje od vrijednosti akcionarskog kapitala Društva.
- 3) Odbor direktora može sazvati vanrednu Skupštinu akcionara kada smatra da određeno pitanje treba razmotriti na Skupštini akcionara.

Član 19 **Postupak sazivanja Skupštine**

- 1) Sazivanje Skupštine vrši se putem obavještanja akcionara u najmanje jednom štampanom dnevnom listu koji se izdaje u Republici i to dva puta, najkasnije 30 dana prije održavanja Skupštine. Obavještenje sadrži: mjesto, datum i vrijeme održavanja Skupštine i dnevni red sa obavještenjem gdje se mogu dobiti informacije o dnevnom redu i materijalima za Skupštinu.
- 2) Izuzetno, u slučaju sazivanja ponovne vanredne Skupštine, akcionari se obavještavaju najkasnije 10 dana prije dana održavanja Skupštine. Vanredna Skupština može biti sazvana i bez pridržavanja Zakonom i Statutom propisanih rokova, ako se svi akcionari sa pravom glasa, odnosno njihovi punomoćnici, sa tim saglase.

Član 20 **Dnevni red Skupštine**

1) Skupština ne može donositi odluke o pitanjima koja nijesu na dnevnom redu, osim ukoliko svi akcionari sa pravom glasa prisustvuju Skupštini.

2) Akcionari koji posjeduju najmanje 5% kapitala Društva, imaju pravo da zahtijevaju od Odbora direktora (u pisanoj formi sa navodjenjem razloga i predloga odluka uz tačke dnevnog reda koje predlažu) proširenje dnevnog reda Skupštine. Odbor direktora ne može odbiti zahtjev za proširenje dnevnog reda, ako je dostavljen u propisanoj formi, u sjedištu uprave Društva najkasnije 15 dana prije održavanja Skupštine.

3) U slučaju izmjene dnevnog reda, akcionari se obavještavaju o izmjenama dnevnog reda najkasnije 10 dana prije dana održavanja Skupštine, na isti način na koji se obavještavaju o održavanju Skupštine.

Član 21 **Organizovanje - vodjenje Skupštine**

1) Skupštinom akcionara predsjedava Izvršni direktor ili drugo lice koje odredi većina prisutnih ili zastupanih akcionara.

2) Prisustvo akcionara ili njihovih punomoćnika na Skupštini akcionara evidentira se potpisivanjem liste prisutnih. Na listi prisutnih iskazuje se i broj glasova koje posjeduje svaki akcionar. Listu prisutnih potpisuju predsjedavajući Skupštine i sekretar Društva.

3) Akcionari ili njihovi punomoćnici koji namjeravaju da prisustvuju Skupštini akcionara dužni su da se prijave Sekretaru Društva najkasnije dva časa prije održavanja Skupštine radi identifikacije i evidencije.

Član 22 **Kvorum**

1) Skupština može donositi valjane odluke ako su prisutni ili zastupljeni akcionari ili su glasali unaprijed putem glasačkih listića, koji imaju najmanje polovinu od ukupnog broja glasova sa pravom glasa, osim ako se zakonom ili ovim statutom zahtijeva drugačiji kvorum.

2) Ako ni 30 minuta nakon proteka vremena naznačenog u pozivu za početak rada Skupštine nema kvoruma u smislu odredbe stava 1 ovog člana, ponovna skupština sa istim dnevnim redom saziva se na način i pod uslovima utvrđenim zakonom.

Član 23 **Glasanje na Skupštini**

1) Glasanje na Skupštini akcionara je javno i može se obaviti putem glasačkih listića.

2) Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova zastupljenih akcija, osim u slučajevima kada se za donošenje odluke zahtijeva druga većina.

Član 24

1) Svaki akcionar ima pravo na jedan glas za svaku akciju koju posjeduje.

2) U slučaju izbora članova Odbora direktora glasa se po kumulativnom sistemu i tada svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora direktora, koji je utvrđen ovim Statutom.

3) Akcionar ima pravo da sve svoje glasove da jednom kandidatu ili da ih rasporedi na kandidate po svom izboru. Pravno dejstvo imaju samo afirmativni glasovi tj. glasovi "za".

4) Ukoliko bude predloženo više kandidata, u odnosu na broj koji Skupština bira u Odbor direktora, za članove Odbora direktora biraju se kandidati koji dobiju najveći broj glasova.

2. ODBOR DIREKTORA

Član 25

Broj članova i sastav

1) Odbor direktora je organ upravljanja i rukovodjenja Društvom.

2) Odbor direktora ima sedam članova.

3) Članovi Odbora direktora mogu da se biraju iz reda akcionara Društva i zaposlenih u Društvu, kao i iz reda lica izvan Društva.

4) Članovi Odbora direktora ne mogu biti zaposleni, odnosno punomoćnici u bilo kom drugom društvu iste ili srodne djelatnosti ili djelatnosti koja bi mogla biti konkurentna, kao ni preduzetnici koji obavljaju takvu djelatnost.

5) Članovi Odbora direktora i članovi njihovih užih porodica ne mogu sklapati nikakve komercijalne aranžmane sa Društvom.

6) Odbor direktora, između svojih članova, bira predsjednika Odbora.

Član 26

Izbor članova Odbora direktora

1) Članove Odbora direktora bira Skupština akcionara, na način predviđen članom 25 stav 2 ovog Statuta, a pravo predlaganja kandidata za članove Odbora direktora imaju akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala Društva.

2) Akcionari su dužni uz predlog dostaviti obrazloženje sa biografskim i drugim relevantnim podacima o kandidatu, kao i pismenu izjavu predložnog lica kojom izjavljuje da prihvata kandidatutu za člana Odbora direktora.

Član 27

Uslovi za izbor članova Odbora direktora

1) Član Odbora direktora mora biti renomirani stručnjak iz oblasti telekomunikacija, ekonomije ili poslovnog menadžmenta, sa zavidnim iskustvom, poslovnim rasudjivanjem i visokim etičkim standardima i integritetom, koji zadovoljava uslove predviđene zakonom.

Član 28

Mandat članova Odbora direktora

- 1) Mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara. Lice koje je bilo član Odbora direktora može biti ponovo birano. Broj mandata za člana Odbora direktora nije ograničen.
- 2) U slučaju podnošenja ostavke člana Odbora direktora ili prestanka vršenja njegove funkcije na drugi način, bira se novi Odbor direktora.
- 3) U slučaju iz stava 2) ovog člana, Odbor direktora je dužan da bez odlaganja sazove Skupštinu akcionara na kojoj će se izabrati potreban broj članova za period do isteka mandata prvobitnim članovima Odbora direktora. Do izbora novih članova Odbora direktora, preostali članovi obavljaju one poslove Odbora direktora koji ne trpe odlaganje.

Član 29

Prestanak članstva u Odboru direktora

- 1) Članstvo u Odboru direktora prestaje:
 - ostavkom,
 - istekom mandata, ukoliko nije došlo do ponovnog izbora,
 - razrješenjem prije isteka mandata,
 - u bilo kojim drugim okolnostima, predviđenim zakonom.

Član 30

Djelokrug Odbora direktora

- 1) Odbor direktora upravlja i vodi poslove Društva i vrši nadzor nad tekućim poslovanjem, koje se povjerava Izvršnom direktoru i drugim licima odgovornim za posloводство (članovi Menadžmenta).
- 2) Odbor direktora je posebno ovlašten i odgovoran da:
 1. Predlaže odluke za Skupštinu i izvršava njene odluke;
 2. Donosi opšte akte koje ne donosi skupština;
 3. Predlaže Skupštini akcionara finansijske izvještaje i izvještaj o poslovanju Društva;
 4. Predlaže Skupštini akcionara raspodjelu dobiti;
 5. Imenuje i razrješava Izvršnog direktora, direktore, Sekretara Društva i utvrđuje im nadoknadu za rad;
 6. Utvrđuje strukturu i sastav menadžmenta i administracije Društva;
 7. Usvaja Biznis plan i daje smjernice Izvršnom direktoru za ostvarivanje Biznis plana;
 8. Donosi investicione odluke;
 9. Predlaže promjenu oblika Društva i prestanak Društva;
 10. Odobrava smjernice za vođenje poslova i upravlja poslovanjem Društva;
 11. Odlučuje o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim pravnim licima;
 12. Utvrđuje tarife za javne telekomunikacione usluge;
 13. Odlučuje o otvaranju računa Društva u bankama i o davanju i uzimanju kredita; utvrđuje politiku davanja i uzimanja kredita, zaključuje kreditne transakcije i obezbjedjenja za zajmove i kreditne transakcije;
 14. Odlučuje o ulaganjima s drugim domaćim i stranim subjektima;
 15. Odlučuje o prigovorima u postupku javnog nadmetanja odnosno ustupanja radova prikupljanjem ponuda;

16. Odlučuje u drugom stepenu na izrečenu mjeru prestanka radnog odnosa zaposlenog;
17. Formira komitete u čiji sastav ulaze članovi Odbora direktora i druga lica (kao što su Menadžment Komitet, Revizorski Komitet, Komitet za naknade) i utvrđuje njihovu nadležnost, sastav i djelokrug;
18. Zaključuje ugovor sa revizorom;
19. Donosi poslovnik o svom radu;
20. Donosi odluku o osnivanju novih društava, povezanih društava i o raspolaganju akcijama i udjelima u drugim društvima i imenuje predstavnike u organe drugih društava i povezanih društava;
21. Odobrava godišnji Biznis plan i budžet Društva, strateške planove i operativne planove;
22. Odlučuje o svim pitanjima koja povlače materijalnu odgovornost Društva;
23. Obavlja druge aktivnosti utvrđene zakonom i ovim Statutom.

3) Odbor direktora odlučuje o svim drugim pitanjima koja zakonom ili ovim Statutom nijesu u nadležnosti Skupštine akcionara.

4) Određene poslove iz svog djelokruga Odbor direktora može povjeriti članovima Odbora, članovima Menadžment Komiteta ili Izvršnom direktoru Društva, u skladu sa zakonom..

Član 31 Odlučivanje

- 1) Odbor direktora odlučuje ako je prisutno više od polovine članova.
- 2) Odbor direktora donosi odluke većinom glasova prisutnih članova.
- 3) U slučaju jednake podjele glasova, glas predsjednika je odlučujući.

3. MENADŽMENT KOMITET

Član 32

- 1) Menadžment komitet vrši poslove u skladu sa ovlaštenjima utvrđenim ovim Statutom.

Član 33

- 1) Menadžment komitet ima najmanje 5 (pet), a najviše 9 (devet) članova, koje imenuje Odbor direktora.
- 2) Mandat članova Menadžment komiteta vezan je za funkciju koju obavljaju u Društvu.

Član 34

- 1) Menadžment Komitet je ovlašten da upravlja tekućim aktivnostima Društva, u skladu sa Pravilima o radu Menadžment Komiteta.

2) Menadžment Komitet je ovlašćen da, pored ostalog:

1. Donosi opšta akta koja ne donosi Odbor direktora i Skupština akcionara,
2. Donosi investicione odluke u skladu sa Pravilima o radu Menadžment Komiteta koja donosi Odbor direktora,
3. Daje saglasnost na ugovore koje zaključuje Izvršni direktor,
4. Utvrđuje i donosi tarife za javne telekomunikacione usluge koje se pružaju na konkurentskim osnovama,
5. Predlaže Odboru direktora da donese odluku u drugom stepenu na izročnu mjeru prestanka radnog odnosa zaposlenog,
6. Vrš i druge poslove u skladu sa Pravilima o radu Menadžment Komiteta i donosi odluke o poslovnim i tekućim operativnim aktivnostima, koje mu je povjerio Odbor direktora.

4. REVIZORSKI KOMITET

Član 35

1) Revizorski Komitet, koji je ustanovio Odbor direktora, sastoji se najmanje 3 (tri), a najviše 5 (pet) članova, od kojih svako mora imati znanje iz oblasti finansija. Jedino članovi koji nijesu na rukovodećim funkcijama Odbora direktora i/ili druge nezavisne osobe, u skladu sa Pravilima o radu Revizorskog Komiteta, mogu biti izabrani za članove Revizorskog Komiteta. Najmanje jedan član Revizorskog Komiteta mora biti finansijski ekspert. Finansijski ekspert može biti računovodja ili revizor koji poznaje standardni set računovodstvenih pravila koja definišu osnovne smjernice za računovodstvo (GAAP), finansijske izvještaje kao i interne računovodstvene mehanizme kontrole, što potvrđuje kroz svoje radno iskustvo.

2) Pravila o radu Revizorskog Komiteta, koje je donio Odbor direktora, regulišu način njegovog funkcionisanja i izbor njegovih članova.

3) Primarna uloga Revizorskog Komiteta je da pruža podršku Odboru direktora u nadziranju

1. tačnosti i potpunosti finansijskih izvještaja Društva,
2. uskladjenosti Društva sa pravnim i regulatornim propisima,
3. kvalifikacije i nezavisnosti eksternog revizora i
4. vršenja interne revizije i rada eksternog revizora.

5. IZVRŠNI DIREKTOR

Član 36

Izvršni direktor mora biti renomirani stručnjak ekspert iz oblasti telekomunikacija, ekonomije ili poslovnog upravljanja, sa zavidnim iskustvom, poslovnim rasudjivanjem, visokim etičkim standardima i integritetom, koji ispunjava zahtjeve predviđene zakonom.

Član 37 Djelokrug

1) Izvršni direktor Društva dužan je da sprovodi odluke Odbora direktora, koje se odnose na:

1. Poslovanje Društva,
2. Upravljanje imovinom Društva,
3. Otvaranja računa u bankama,
4. Zapošljavanje lica u Društvu,
5. Donošenje internih akata koji su obavezni za sve zaposlene u Društvu.

2) Izvršni direktor, u smislu stava 1) ovog člana:

1. Organizuje proces rada Društva,
2. Stara se i odgovara za zakonitost rada Društva, u granicama svojih ovlašćenja,
3. Predlaže mjere Odboru direktora i Menadžment komitetu za unapredjenje poslovanja,
4. Zastupa i predstavlja Društvo,
5. Odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih, u skladu sa zakonom, Kolektivnim ugovorom i opštim aktima Društva,
6. Odlučuje o disciplinskoj odgovornosti radnika,
7. Formira stručne komisije i radne grupe i određuje djelokrug i način njihovog rada.
8. Zaključuje ugovore,
9. Vršiti druge poslove utvrdjene Statutom, odlukama Odbora direktora i Menadžment Komiteta.

3) Izvršni direktor određene poslove iz svog djelokruga može prenijeti na članove menadžmenta Društva, u skladu sa Zakonom, odlukom Odbora direktora ili Menadžment komiteta

Član 38 Mandat Izvršnog direktora

Izvršni direktor imenuje se na period od pet godina, uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Član 39 Razrješenje Izvršnog direktora

1) Izvršni Direktor može biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata. U tom slučaju Izvršni Direktor ima prava i obaveze, u skladu sa ugovorom koji je zaključio sa Odborom direktora.

2) U slučaju da iz bilo kog razloga Izvršni direktor bude spriječen u obavljanju poslova, Odbor direktora je dužan da, do imenovanja novog Izvršnog direktora ili prestanka razloga njegove spriječenosti u obavljanju posla, odredi jednog od članova Odbora direktora da vrši funkciju Izvršnog direktora.

6. SEKRETAR DRUŠTVA

Član 40 Djelokrug

- 1) Sekretara Društva imenuje Odbor direktora na period od pet godina.
- 2) Sekretar Društva može se ponovo imenovati, nezavisno od broja prethodnih mandata.
- 3) Sekretar Društva vrši poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom, a posebno je odgovoran da:
 1. organizuje sjednice Skupštine akcionara, Odbora direktora i Menadžment komiteta;
 2. organizuje evidenciju i dokumentaciju Društva;
 3. dostavlja Centralnom Registru Privrednog Suda dokumenta i podatke za registraciju.
- 4) Sekretar Društva vrši i druge poslove koje mu odrede Odbor direktora, Menadžment komitet i Izvršni direktor.

Član 41 Kvalifikacije

Za Sekretara Društva može biti imenovano lice koje, pored opštih ulova predviđenih zakonom ima znanje i iskustvo potrebno za vršenje poslova koje obavlja Sekretar Društva.

7. REVIZOR

Član 42 Izbor revizora

- 1) Revizora Društva bira Skupština akcionara većinom glasova prisutnih akcionara, na predlog Odbora direktora, za period koji ne može biti kraći od tri mjeseca niti duži od godinu dana.
- 2) Pravo predlaganja kandidata za Revizora Društva imaju akcionari koji imaju najmanje 5% akcionarskog kapitala Društva.

VIII ZASTUPANJE I POTPISIVANJE DRUŠTVA

Član 43 Zastupanje i potpisivanje

- 1) Društvo zastupaju Predsjednik Odbora direktora i Izvršni direktor, svaki u granicama svojih ovlašćenja, utvrđenih ovim Statutom i odlukama Odbora direktora ili Menadžment komiteta.
- 2) Odbor direktora i Menadžment Komitet, u okviru svog djelokruga, mogu dati ovlašćenje članu Odbora direktora ili drugom zaposlenom u Društvu za potpisivanje ugovora, čiju su sadržinu i obaveze koje se njime preuzimaju prethodno odobrili.

3) Ugovore, sporazume i druge dokumente kojima Društvo preuzima određene obaveze potpisuju zajedno dva potpisnika

IX OPŠTI AKTI DRUŠTVA

Član 44

- 1) Društvo donosi opšte akte u skladu sa zakonom, odredbama ovog Statuta i odlukama nadležnih organa Društva.
- 2) Statut je najviši akt Društva koji donosi Skupština akcionara.
- 3) Druga opšta akta Društva moraju biti u skladu sa Statutom Društva.
- 4) Izmjene i dopune akta donose se na način i po postupku utvrđenom za njihovo donošenje.
- 5) Opšti akt Društva objavljuje se na odgovarajući način koji omogućava zaposlenima u Društvu da se upoznaju sa njegovim sadržajem.
- 6) Opšti akt stupa na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja. Izuzetno, kad postoje razlozi utvrđeni u postupku donošenja, opšti akt stupa na snagu najranije danom donošenja odnosno objavljivanja.

X FINANSIJE I RASPODJELA DOBITI

Član 45

Finansijski izvještaji

- 1) Finansijska godina je kalendarska godina.
- 2) Društvo obavežno sastavlja izvještaj o poslovanju Društva u toku finansijske godine.

Član 46

Rezervni fond

- 1) Društvo ima obavezni rezervni fond u koji se svake godine od dobiti unosi najmanje 5%, dok fond ne dostigne iznos u visini od 10% od osnovnog kapitala.
- 2) Rezervni fond do visine iznosa utvrđenog u stavu 1 ovog člana služi isključivo za pokriće eventualnih gubitaka, a preko tog iznosa može se koristiti i za druge namjene, u skladu sa ovim Statutom.

XI POSLOVNA TAJNA

Član 47

Obaveza donošenja opšteg akta

- 1) U Društvu se donosi opšti akt kojim se naročito utvrđuje:
 1. koje se isprave i podaci imaju smatrati poslovnom tajnom Društva, čije bi odavanje neovlašćenom licu bilo protivno poslovanju Društva i štetilo interesima i poslovnom ugledu Društva i
 2. koja su lica ovlašćena da saopštavaju drugim licima sadržaj isprava i podatke koji imaju značaj poslovne tajne Društva.

Član 48

Obaveza čuvanja poslovne tajne

- 1) Poslovnu tajnu Društva dužni su da čuvaju akcionari, članovi Odbora direktora, članovi Menadžment komiteta, druga ovlašćena lica i zaposleni u Društvu, koji su na bilo koji način saznali sadržaj isprava ili podatke koji se smatraju poslovnom tajnom Društva.
- 2) Obaveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje ni pošto lica navedena u stavu 1 ovog člana izgube status na osnovu koga su odgovorna za čuvanje poslovne tajne Društva.

XII ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 49

- 1) U Društvu se posebnim aktom uređuje pitanje zaštite životne sredine u vezi sa obavljanjem djelatnosti Društva.
- 2) Odbor direktora utvrđuje sredstva kojima se obezbjeđuje zaštita i unapređenje životne sredine.

XIII IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Član 50

Pravo inicijative za izmjene i dopune Statuta

- 1) Izmjene i dopune Statuta donose se na način i po postupku koji je utvrđen za donošenje Statuta.
- 2) Pravo inicijative za izmjene odnosno dopune Statuta Društva imaju akcionari koji pojedinačno ili zajedno imaju akcije koje daju više od 5% ukupnog broja glasova i Odbor direktora.
- 3) Akcionari svoje pravo inicijative ostvaruju tako što obrazloženi predlog za izmjenom i dopunom Statuta dostavljaju Odboru direktora. Na dalji postupak, primjenjuju se odgovarajuće odredbe ovog Statuta.

4) Kad Odbor direktora samostalno pokrene inicijativu, dostavlja ili na odgovarajući način stavlja na uvid obrazloženi predlog za izmjene odnosno dopune Statuta svim akcionarima, najmanje 20 dana prije održavanja Skupštine na kojoj će odlučivati o izmjeni odnosno dopuni Statuta.

XIV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 51 Original Statuta

Originalom Statuta smatra se tekst Statuta koji je usvojen na Skupštini, čije sve stranice parafira predsjedavajući skupštine koja ga je donijela i potpiše ga.

Član 52 Stupanje na snagu

Statut stupa na snagu osmog dana od dana donošenja osim ako drugačije nije utvrđeno odlukom o usvajanju Statuta i registruje se kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici.

PREDSJEDAVAJUĆI

SKUPŠTINE AKCIONARA



Slavoljub Popadić

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Slavoljub Popadić".

A small handwritten mark or signature in the bottom right corner.

Internet Crna Gora d.o.o.

Broj/ 531/2

Podgorica/ 30.04.2003 god.

T-Mobile T-Mobile Crna Gora d.o.o.

Broj/ 07-6640/2

Podgorica/ 30.04.2003 god.

Crnogorski Telekom

Broj/ 01-11771/2

Podgorica/ 30.04.2003

UGOVOR O SPAJANJU UZ PRIPAJANJE

između društava

CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA

T-MOBILE CRNA GORA D.O.O. PODGORICA

INTERNET CRNA GORA D.O.O. PODGORICA

Ovaj Ugovor o spajanju uz pripajanje (u daljem tekstu: "**Ugovor**") zaključuju u Podgorici dana 30 aprila 2009. godine, sljedeća društva:

1. **Crnogorski Telekom a.d. Podgorica**, akcionarsko društvo, sa sjedištem na adresi Moskovska 29, Podgorica, registrovano u Centralnom Registru Privrednog suda u Podgorici pod registarskim brojem 4-0000618 (u daljem tekstu "**CT**" ili "**Društvo preuzimalac**");

Kao i Odbor direktora CT, u svojstvu skupštine sljedećih društava:

2. **T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica**, društvo sa ograničenom odgovornošću, sa sjedištem na adresi Moskovska 29, Podgorica, registrovano u Centralnom Registru Privrednog suda u Podgorici pod registarskim brojem 5-0070480 (u daljem tekstu "**T-Mobile**") i;
3. **Internet Crna Gora d.o.o. za realizaciju i eksploataciju Internet projekta Podgorica**, društvo sa ograničenom odgovornošću, sa sjedištem na adresi Moskovska 29, Podgorica, registrovano u Centralnom Registru Privrednog suda u Podgorici pod registarskim brojem 5-0085343 (u daljem tekstu "**Internet**");

T-Mobile i Internet će se u daljem tekstu zajednički još nazivati "**Preuzeta društva**" i pojedinačno "**Preuzeto društvo**". Društvo preuzimalac i Preuzeta društva će se u daljem tekstu još zajednički nazivati "**Društva koja učestvuju u Spajanju**" ili pojedinačno "**Društvo koje učestvuje u Spajanju**".

DRUŠTVA KOJA UČESTVUJU U SPAJANJU SAGLASNO KONSTATUJU SLJEDEĆE:

- A. Društva koja učestvuju u Spajanju su osnovana i posluju u skladu sa propisima Republike Crne Gore, i uredno su registrovana u Centralnom Registru Privrednog suda u Podgorici (u daljem tekstu "**Registar**" ili "**Centralni Registar**"), dok je CT jedini član i vlasnik 100% udjela u društvima T-Mobile i Internet.
- B. Društva koja učestvuju u Spajanju su pokrenula i žele da sprovedu statusnu promjenu spajanja uz pripajanje (u daljem tekstu "**Spajanje**") u skladu sa Zakonom o privrednim društvima ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 06/02, 17/07 i 01/2105/2) (u daljem tekstu "**Zakon**"), drugim mjerodavnim propisima Republike Crne Gore i ovim Ugovorom.
- C. Preuzeta društva su osnovana u formi društava sa ograničenom odgovornošću, dok je Društvo preuzimalac organizovano u formi akcionarskog društva. Predmetna statusna promjena Spajanja ne uključuje promjenu pravne forme Društva preuzimaoca.
- D. Nijedno od Društava koja učestvuju u Spajanju nije u postupku likvidacije niti u bankrotstvu niti pod suspenzijom plaćanja.
- E. Skupštine Društava koja učestvuju u Spajanju su donijele Odluke o Spajanju, u skladu sa kojima su odobrile ovaj Ugovor i njegovu sadržinu regulisanu članom 22a(3) Zakona, i sprovođenje Spajanja od strane Društava koja učestvuju u Spajanju u skladu sa ovim Ugovorom.

- F. Ne postoje bilo kakva dodatna ograničenja ili zahtjevi u relevantnim propisima ili opštim aktima koji bi sprječavali Društva koja učestvuju u Spajanju da validno zaključe ovaj Ugovor ili koji bi zahtjevali preduzimanje bilo kakvih dodatnih prethodnih radnji od strane Društava koja učestvuju u Spajanju sa tim u vezi.

NA OSNOVU GORE NAVEDENOG, DRUŠTVA KOJA UČESTVUJU U SPAJANJU SU SE SPORAZUMJELA KAKO SLIJEDI:

1. PREDMET UGOVORA

- 1.1. Predmet ovog Ugovora je Spajanje Društava koja učestvuju u Spajanju, u skladu sa kojom će Preuzeta društva prenijeti cjelokupnu svoju imovinu, prava i obaveze na Društvo preuzimaoca i prestati da postoje, bez sprovođenja postupka likvidacije, a Društvo preuzimalac će nastaviti da postoji i da posluje kao pravni sljedbenik Preuzetih društava, bez povećanja kapitala, u skladu sa Zakonom.
- 1.2. Društva koja učestvuju u Spajanju ovim potvrđuju da su na dan ili prije sudske ovjere ovog Ugovora izvršila, u skladu sa Zakonom, bilo koju i svaku radnju koja je potrebna u skladu sa mjerodavnim zakonima i propisima u vezi sa Spajanjem, što uključuje, bez ograničenja, sljedeće:
- (i) izradu izvještaja o razlozima za Spajanje, koji su propisno potpisani od strane ovlašćenih zastupnika Odbora direktora Društava koja učestvuju u Spajanju, koji sadrže, između ostalog, pravno, i ekonomsko obrazloženje razloga i posljedica Spajanja (u daljem tekstu zajedno "**Izvještaji o Spajanju**");
 - (ii) izdavanje izvještaja nezavisnog eksperta o nacrtu ovog Ugovora, od strane eksperta koga su zajedno odredila Društva koja učestvuju u Spajanju, kao što je predviđeno Zakonom (u daljem tekstu "**Izvještaj Eksperta**");
 - (iii) dostavljanje nacrta ovog Ugovora Centralnom Registru radi objavljivanja u Službenom listu Crne Gore, kao što je predviđeno Zakonom;
 - (iv) objavljivanje obaveštenja o Spajanju i obavještavanje povjerilaca Društava koja učestvuju u Spajanju, o Spajanju i sadržini ovog Ugovora u skladu sa Zakonom;
 - (v) obavještavanje zaposlenih i reprezentativnih sindikata u Preuzetim društvima o datumu Spajanja, razlozima za Spajanje i pravnim i ekonomskom posljedicama Spajanja, o poziciji zaposlenih po Spajanju i o njihovim pravima s tim u vezi; i
 - (vi) usvajanje odluka o Spajanju od strane skupština Društava koja učestvuju u Spajanju, u skladu sa kojima je ovaj Ugovor i izvršenje Spajanja od strane Društava koja učestvuju u Spajanju odobreno (u daljem tekstu "**Odluke o Spajanju**"), kao što je predviđeno u Recitalu E.
- 1.3. Društva koja učestvuju u Spajanju dalje potvrđuju da su akcionarima i članovima Društava koja učestvuju u Spajanju bila dostupna na uvid i ispitivanje sva dokumenta i informacije potrebne za izvršenje Spajanja u rokovima koji su propisani Zakonom, a naročito:
- (i) nacrt ovog Ugovora;
 - (ii) **Izvještaji o Spajanju**;
 - (iii) **Izvještaj Eksperta**;
 - (iv) godišnji finansijski izvještaji Društava koja učestvuju u Spajanju u za poslednje 3 finansijske godine.

161

- 1.4. Društva koja učestvuju u spajanju potvrđuju da od dana Izvještaja o Spajanju, nikakve bitne okolnosti nijesu nastupile, koje mogu uticati na Izmjenu tvrdnji Izloženih u Izveštajima o Spajanju.
- 1.5. Trenutni kapital Društva preuzimaoca, koji iznosi 140.996.394,00 evra, ostaće nepromjenjen po sprovođenju Spajanja. Dodatno, udjeli u Preuzetim društvima neće biti razmjenjeni za akcije u Društvu preuzimaocu, u skladu sa odredbama člana 22(6) Zakona.
- 1.6. Spajanje Društava koja učestvuju u Spajanju postaje pravnosnažno na dan ovjere ovog Ugovora kod nadležnog suda Crne Gore, pri čemu će se na isti dan smatrati da su prestala da postoje Preuzeta društva (u daljem tekstu "Dan Spajanja").
- 1.7. Društva koja učestvuju u Spajanju su saglasna da će se sljedeće registracije izvršiti u Centralnom Registru, u skladu sa ovim Ugovorom i Odlukama o Spajanju:
- (i) Spajanje;
 - (ii) Prestanak Preuzetih društava;
 - (iii) Promjena Statuta Društva preuzimaoca u skladu sa članom 6 ovog Ugovora.
- 1.8. Prijava za registraciju promjena navedenih u tačkama (ii) do (iii) u članu 1.7 Ugovora podnijeće se nadležnim organima istovremeno sa registracijom Spajanja Društava koja učestvuju u Spajanju.
- 1.9. Društva koja učestvuju u Spajanju će odmah nakon stupanja na snagu ovog Ugovora, izvršiti i sprovesti sve potrebne radnje i dokumenta u cilju registracije Spajanja i promjena navedenih u tačkama (ii) i (iii) u članu 1.7 ovog Ugovora u Centralnom Registru, i svih drugih relevantnih organa, podnoseći originalan primjerak ovog Ugovora i svih drugih dokumenata i akata koji su potrebni u skladu sa mjerodavnim propisima i zakonima.

2. PRAVNO SLJEDBENIŠTVO CIJELE IMOVINE I SVIH OBAVEZA

- 2.1. Društva koja učestvuju u spajanju potvrđuju da su svjesna svih činjenica koje su od važnosti za zaključenje ovog Ugovora i za sprovođenje Spajanja kao i svih pravih posljedica koje su po Spajanju predviđene Zakonom, drugim mjerodavnim propisima i odredbama ovog Ugovora, koje, između ostalog uključuju sledeće:
- (i) obrtna imovina Preuzetih društava, bez bilo kakvog izuzetka ili ograničenja, biće prenijeta na Društvo preuzimaoca (pri čemu je lista ovakve imovine ovdje priložena kao Prilog 1);
 - (ii) nekretnine i oprema Preuzetih društava, bez bilo kakvog izuzetka ili ograničenja, biće prenijeta na Društvo preuzimaoca (pri čemu je lista ovakve imovine ovdje priložena kao Prilog 2);
 - (iii) sva nematerijalna ulaganja, dugoročna finansijska sredstva i dugoročni avansi Preuzetih društava, bez bilo kakvog izuzetka ili ograničenja, biće prenijeta na Društvo preuzimaoca (pri čemu je lista ovakve imovine ovdje priložena kao Prilog 3);
 - (iv) sve dugoročne i kratkoročne obaveze Preuzetih društava, bez bilo kakvog izuzetka ili ograničenja, biće prenijete na Društvo preuzimaoca (pri čemu je lista ovih obaveza ovdje priložena kao Prilog 4)

162

- (v) međusobna potraživanja, ugovori, prava i obaveze između Preuzetih društava i između Preuzetih društava i Društva preuzimaoca, prestaju da postoje, iz razloga spajanja društava u jedno lice;
 - (vi) licence, dozvole, koncesije, druga prava ili oslobođenja data Preuzetim društvima, prenose se na Društvo preuzimaoca, osim ako nije drugačije propisano posebnim propisima;
 - (vii) Preuzeta društva prestaju da postoje bez sprovođenja postupka likvidacije;
 - (viii) zaposleni Preuzetih društava, nastavljaju da budu zaposleni kod Društva preuzimaoca u skladu sa članovima 87-90 Zakona o radu.
- 2.2. Pored onog što je navedeno u članu 2.1, cjelokupna prenosiva imovina Preuzetih društava, pokretna ili nepokretna, tjelesna ili bestjelesna, pod teretima ili bez tereta, bez izuzetka ili ograničenja, će biti takođe prenijeta na Društvo preuzimaoca na Dan Spajanja, po sili zakona.
- 2.3. Svi dugovi, obaveze i ostale odgovornosti Preuzetih društava prema bilo kojoj trećoj strani, uključujući, bez ograničenja, povjerloce i saugovarače iz ugovora koje su Preuzeta društva zaključila, kao i pripadajuće fiskalne obaveze Preuzetih društava koje ona duguju bilo kom povjeriocu sa javnim ovlaštenjima, biće takođe prenijete na Društvo preuzimaoca na Dan Spajanja, po sili zakona.
- 2.4. Preuzimanje imovine i obaveza Preuzetih društava, koja prestaju da budu pravna lica posle Spajanja, od strane Društva preuzimaoca biće izvršeno putem objavljivanja ovog Ugovora u Službenom listu Crne Gore i putem obavještanja povjerilaca i saugovarača Društva koja učestvuju u Spajanju u pisanom obliku, u skladu sa Zakonom, kao i putem preuzimanja svih neophodnih radnji koje mogu biti potrebne po bilo kom propisu ili zakonu u vezi sa promjenom pravnog naslova nad imovinom i/ili obavezama od Preuzetih društava Društvu preuzimaocu.
- 2.5. Preuzeta društva ovim potvrđuju da je svako od njih u skladu sa propisima i u propisano vrijeme svakom svom povjeriocu uručilo pisano obavještenje o Spajanju, kao i da su sve odgovarajuće saugovornike iz svih njihovih ugovora koji ograničavaju ili onemogućavaju prijenos tih ugovora na treća lica u pisanoj formi obavjestili o Spajanju i o prijenosu takvih ugovora na Društvo preuzimaoca.
- 2.6. Društvo preuzimalac preuzima sva prava i obaveze koja postoje na osnovu licenci koje su izdate društvu T-Mobile od strane Republike Crne Gore koju je predstavljala Agencija za telekomunikacije, i to posebne licence broj 01-371 izdate 1. januara 2002. godine, posebne licence broj 01-127 izdate 25. aprila 2007. godine društvu T-Mobile od strane Republike Crne Gore koju je predstavljala Agencija za telekomunikacije, posebne licence broj 0607-05 izdate 8. maja 2008. godine društvu T-Mobile od strane Republike Crne Gore koju je predstavljala Agencija za telekomunikacije, i posebne licence broj 01-123 izdate 11. aprila 2007. godine društvu T-Mobile od strane Republike Crne Gore koju je predstavljala Agencija za telekomunikacije, i to od Dana Spajanja.
- 2.7. Društvo preuzimalac preuzima sva prava i obaveze koja postoje na osnovu licenci koje su izdate društvu Internet od strane Republike Crne Gore koju je predstavljala Agencija za telekomunikacije, i to posebne licence broj 01-117 izdate 13. februara 2007. godine, i opšte licence broj 1 izdate 15. februara 2002. godine društvu Internet od strane Republike Crne Gore koju je predstavljala Agencija za telekomunikacije, i to od Dana Spajanja.

- 2.8. Društvo preuzimalac preuzima sve ugovore o radu zaposlenih u Preuzetim društvima koji su na snazi i važeći na Dan Spajanja, u skladu sa članom 87(1) Zakona o radu.
- 2.9. Svi Prilozi na koje upućuje ovaj član 2 Ugovora će biti pripremljeni i usvojeni od strane Odbora direktora Društava koja učestvuju u Spajanju, na ili prije dana održavanja skupština Društava koja učestvuju u Spajanju na kojima će biti usvojen ovaj Ugovor, i odražavaće stanje pokretne i nepokretne imovine, bestjelesne imovine i prava, ugovora, dugova, dozvola, licenci, koncesija i svih drugih beneficija koja posjeduju, drže ili duguju Društava koja učestvuju u Spajanju, ili koja su registrovana u ime, ili stečena od strane, ili dodjeljena bilo kom od Preuzetih društava. Svi Prilozi na koje upućuje ovaj član 2 Ugovora, predstavljaju sastavni dio ovog Ugovora. Svako od Preuzetih društava ovim izričito, bezuslovno i neopozivo daje svoj pristanak da Društvo preuzimalac može da registruje, bez bilo koje dodatne radnje ili izjave Preuzetih društava, u nadležnim registrima, prijenos vlasništva ili bilo kog drugog registrovanog prava ili interesa na svoj i bilo kojoj i pokretnoj ili nepokretnoj imovini, bestjelesnim pravima, ugovorima, dozvolama, licencama, koncesijama, ili drugim beneficijama koja se ovim prenose na Društvo preuzimaoca.

3. DAN OBRAČUNA PRIPAJANJA

- 3.1. Društva koja učestvuju u Spajanju su saglasna da se danom obračuna pripajanja za potrebe računovodstva, od kada se računa da su sve transakcije koje su preduzela Preuzeta društva preduzete za račun Društva preuzimaoca, u smislu člana 22a(3)(6) Zakona, smatra [Dan Spajanja].
- 3.2. Ne utičući na primjenu Imperativnih zakonskih odredbi, Društva koja učestvuju u Spajanju su saglasna da će Društvo preuzimalac odgovarati za sve obaveze koje su nastale u poslovanju Preuzetih društava do Dana Spajanja i prestanka Preuzetih društava odnosno brisanja Preuzetih društava iz Centralnog Registra.
- 3.3. Dan Spajanja će se takođe smatrati danom od kada će se finansijski podaci Preuzetih društava izraziti u godišnjim finansijskim izvještajima Društva preuzimaoca. Shodno tome, posljednja finansijska godina za Preuzeta društva će se smatrati završenom na Dan Spajanja.

4. PRAVA DATA ČLANOVIMA UPRAVE DRUŠTAVA KOJA UČESTVUJU U SPAJANJU

- 4.1. Od Dana Spajanja i registracije prestanka i brisanja Preuzetih društava u Centralnom Registru, prestaju funkcije članova uprave Preuzetih društava.
- 4.2. Licima iz člana 4.1 ne pripadaju nikakva posebna prava zbog prestanka njihovih funkcija u skladu sa Spajanjem, sa čime su se oni saglasili zaključenjem ugovora sa Preuzetim društvima, odnosno što je potvrđeno donošenjem relevantnih odluka osnivača Preuzetih društava o prestanku njihove funkcije usled Spajanja (Odluke o Spajanju).
- 4.3. Uprava Društva preuzimaoca nakon Dana Spajanja ostaje nepromjenjena i nastavlja da obavlja istu funkciju u Društvu preuzimaocu.

167

- 4.4. Licima iz člana 4.3 ne pripadaju nikakva posebna prava zbog nastavka funkcije u Društvu preuzimaocu nakon Spajanja, što je potvrđeno relevantnom odlukom Skupštine Društva preuzimaoca (Odluke o Spajanju).
- 4.5. Dodatno, Društva koja učestvuju u Spajanju saglasno izjavljuju da će naknada koja će biti plaćena nezavisnom ekspertu za ispitivanje ovog Ugovora biti plaćena u iznosu koji nezavisni ekspert odredi u fakturi izdatoj za obavljenу uslugu ispitivanja ovog Ugovora a koja je utvrđena u Ugovoru o angažovanju zaključenom 5. marta 2009 godine i biće dostupan svim akcionarima zajedno sa dokumentima iz člana 1.3 ovog Ugovora.

5. POSEBNA PRAVA DANA VLASNICIMA ILI DRŽAOCIMA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI PREUZETIH DRUŠTAVA

- 5.1. Društva koja učestvuju u Spajanju potvrđuju da ne postoje vlasnici akcija ili udjela, niti držaoci ili vlasnici drugih hartija od vrijednosti koje su izdala Preuzeta društva, koji imaju posebna prava, niti bilo koja druga lica koja imaju posebna prava prema Preuzetim društvima, nakon Dana Spajanja, te, u skladu sa tim, ne postoje posebna prava koja bi Društvo preuzimalac moralo da obezbijedi takvim vlasnicima, držaocima ili drugim licima, niti bilo kakve predložene mjere ili naknade sa tim u vezi.

6. DJELATNOST DRUŠTVA PREUZIMAOCA

- 6.1. Društvo preuzimalac će nastaviti da obavlja sve djelatnosti koje su obavljala Preuzeta društva.
- 6.2. Od Dana Spajanja, Društvo preuzimalac će obavljati sve djelatnosti koje su predviđene njegovim trenutno važećim Statutom, kao i sve djelatnosti koje su trenutno predviđene Statutima Preuzetih društava.
- 6.3. Statut Društva preuzimaoca će biti izmjenjen da bi reflektovao promjenu, tj. proširenje obima djelatnosti Društva preuzimaoca posle Spajanja, pri tom obuhvatajući sve djelatnosti koje trenutno obavljaju Preuzeta društva, kao što je predviđeno članom 1.7 ovog Ugovora. Nacrt izmjena Statuta Društva preuzimaoca je ovdje priložen kao Prilog 5, i predstavlja sastavni dio ovog Ugovora. Posle dana spajanja će Izmjene Statuta Društva preuzimaoca biti bez odlaganja registrovane u Centralnom registru.

7. STUPANJE NA SNAGU I VAŽNOST UGOVORA

- 7.1. Ovaj Ugovor stupa na snagu nakon usvajanja od skupština Društava koja učestvuju u Spajanju i nakon potpisivanja od strane ovlašćenih predstavnika Društava koja učestvuju u Spajanju i overe njihovih potpisa od strane nadležnog suda Republike Crne Gore.
- 7.2. Ugovor je zaključen na neodređeno vrijeme.
- 7.3. Ugovor je zaključen na crnogorskom i engleskom jeziku, pri čemu, u slučaju bilo kakvih nesaglasnosti između dvije verzije, crnogorska verzija će biti preovlađujuća.
- 7.4. Izmjene i dopune ovog Ugovora vršiće se Aneksima na Ugovor koji će činiti njegov sastavni dio i važiće samo ako su sastavljeni u pisanoj formi i propisno potpisani od strane ovlašćenih predstavnika Društava koja učestvuju u Spajanju, čiji su potpisi ovjereni od strane nadležnog suda Republike Crne Gore.

165

8. OSTALE ODREDBE

- 8.1. Osim u slučajevima koje je tako određeno ovim Ugovorom ili propisanom mjerodavnim zakonima, ne postoje posebna prava, privilegije ili povlastice date bilo kojoj osobi koja je učestvovala ili učestvuje ili će učestvovati u sprovođenju Spajanja u skladu sa ovim Ugovorom.
- 8.2. Od Dana Spajanja, Društvo preuzimalac je ovlašćeno da potpiše sva potrebna dokumenta i ugovore, da podnese sve potrebne prijave i dalje da preduzme sve što je potrebno ili korisno u cilju sprovođenja Spajanja i prijenosa imovine i obaveza Preuzetih društava na Društvo preuzimaoca.
- 8.3. Društvo preuzimalac će obavijestiti ili podnijeti relevantne prijave za registraciju ili izvršiti sve druge potrebne radnje prema svim relevantnim javnim registrima (uključujući, *inter alia*, nadležne sudove Republike Crne Gore, Agenciju za elektronske komunikacije, Centralnu Banku Crne Gore, poreske, radne, katastre, zemljišne registre, zavod za intelektualnu svojinu, i sve druge relevantne registre) i trećim licima (uključujući, *inter alia*, poslovne banke kod kojih Preuzeta društva imaju otvorene račune), u vezi sa Spajanjem, prestankom Preuzetih društava, prenosom imovine i obaveza Preuzetih društava na Društvo preuzimaoca, koje su potrebne, korisne ili relevantne.
- 8.4. Društva koja učestvuju u Spajanju saglasno izjavljuju da ovaj Ugovor predstavlja izraz njihove slobodne i saglasno izražene volje, pa ga potpisuju bez primjedbi u 8 (osam) istovjetnih primjeraka, od kojih jedan primjerak ide sudu koji vrši ovjeru potpisa, jedan Centralnom Registru, a po dva primjerka ostaju Društvima koja učestvuju u Spajanju.

KAO IZRAZ SLOBODNE VOLJE I SAGLAŠAVANJA SA SVIM GORE NAVEDENIM, DRUŠTVA KOJA UČESTVUJU U SPAJANJU POTPISUJU OVAJ UGOVOR KAKO SLIJEDE:

za CT

Ime: Daniel Szasz

Funkcija: Predsjednik Odbora direktora

Ime: Denes Szluha

Funkcija: Član Odbora direktora

za Internet

Ime: Denes Szluha

Funkcija: Član Odbora direktora CT

funkciji Skupštine Interneta

Ime: Slavoljub Popadić

Funkcija: v.d. Izvršni direktor



za T-Mobile

Ime: Denes Szluha

Funkcija: Član Odbora direktora CT u funkciji Skupštine T-Mobile

Ime: Eva Šabanović

Funkcija: Tehnički direktor



1100

13375-9
DATE: 12/16/62

DEPT. OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
SABOTAGE DIVISION

157233 149158-10000
PHUN 1350706104
RUMI 25116570

2
306-1-1000

[Signature]

APPENDIX I

T-Mobile Crna Gora d.o.o.	As at December 31, 2008 (in EUR)
Current assets	
<i>Inventories</i>	2,036,387
-Spare parts	774,136
-Mobile phones	1,253,210
-SIM cards	66,869
-Vouchers	79,674
-Prepaid and postpaid packages	152,890
-Materials	23,439
-Other	153,028
-Less allowance	(471,915)
Trade and other receivables	6,841,084
-Domestic trade receivables	13,334,909
-Foreign trade receivables	829,878
-Receivables from Omagorsk Telekom Group	35,893
-Receivables from Magyar Telekom Group	8,940
-Receivables from Deutsche Telekom Group	118,075
-Other taxes receivable	48,729
-Short term financial placements	284,152
-Other receivables	(7,819,488)
-Provision for impairment of receivables	3,321,484
Advances, prepayments and other assets	350,417
-Prepaid operational lease expenses:	224,337
- GSM location rentals	6,037
- prepaid rent for business premises from related parties	120,043
- prepayments for employee benefits	148,810
-Other prepaid expenses:	148,810
- insurance	148,810
- employee meal and transportation	148,810
- maintenance and training	148,810
- interest expenses	1,802,474
-Accrued revenues from TCG Group	992,873
-Accrued revenues from interconnection	26,910
-Advanced paid for fixed and intangible assets	27,300,000
-Advanced paid for current assets	10,877,233
-Advances paid to Deutsche Telekom group	4,389
-Advances paid to TCG group	8,563,000
Short term financial investments	2,315,078
Cash and cash equivalents	6,766
-Cash on hand	288,185
-Term deposits up to 3 months	60,654,377
-Gyro account	6,766
-Other accounts	288,185
Other assets	60,654,377
Total	60,654,377

187

APPENDIX II

T-Mobile Crna Gora d.o.o. **As at
December
31, 2008
(in EUR)**

Property, plant & equipment	
<i>Land and Buildings</i>	3,244,411
<i>Equipment</i>	23,710,046
<i>Other equipment</i>	3,270,932
<i>Construction in progress</i>	2,492,986
Total	32,718,425

AGB

APPENDIX III

T-Mobile Crna Gora d.o.o. **As at
December 31,
2008
(in EUR)**

Intangible assets, Long term financial assets and Long term prepayments	
<i>Intangible assets</i>	7,393,288
-Licence	4,590,239
-Other intangible assets	2,287,958
-Construction in progress	515,089
<i>Long term financial assets</i>	410,939
-Employee long term loans	808,075
-Adjustment to net realizable value	(351,100)
-Current portion of long term loans	(46,038)
<i>Long term prepayments</i>	723,020
-Prepaid rent for the GSM locations	725,572
-Prepaid rent for business premises from related parties	43,474
-Prepayments for employee benefits	304,390
<i>Less current portion:</i>	(350,415)
Prepayments for employee benefits	(120,042)
Prepaid operational lease expenses	(230,374)
Total	8,527,245

109

APPENDIX IV

T-Mobile Crna Gora d.o.o. As at
December 31,
2008
(in EUR)

Current and non-current liabilities	
Non - current liabilities	697,645
<i>Deferred income tax liability</i>	269,503
-Intangible assets	113,398
-Property and equipment	156,107
<i>Retirement and other employee benefits obligations</i>	324,999
<i>Other long term liabilities</i>	3,743
Current liabilities	13,638,674
<i>Trade and other payables</i>	7,298,009
- <i>Domestic trade payables</i>	2,500,754
- <i>Foreign trade payables</i>	2,368,536
- <i>Other taxes and social security</i>	19,993
- <i>Payables to Crnogorski Telekom Group</i>	952,284
- <i>Payables and accrued expenses to Magyar Telekom Group</i>	150,027
- <i>Payables and accrued expenses to Deutsche Telekom Group</i>	784,861
- <i>Tax payables</i>	309,432
- <i>Other payables</i>	214,322
<i>Advances and prepayments received</i>	6,310,221
- <i>Amounts received in advance</i>	18,913
- <i>Advances received for prepaid phone cards</i>	628,922
- <i>Advances received from Deutsche Telekom</i>	-
- <i>Prepayments received</i>	131,623
- <i>Accrued expenses to Crnogorski Telekom</i>	2,198,787
- <i>Accrued expenses to Magyar Telekom</i>	573,191
- <i>Accrued expenses to Deutsche Telekom</i>	-
- <i>Other accrued expenses</i>	2,755,785
<i>Income tax payables</i>	30,444
<i>Provision for liabilities and charges</i>	-
- <i>Jubilee award obligations</i>	-
- <i>Retirement obligations</i>	-
- <i>Post employment benefit</i>	-
Total	14,236,319

Appendix I

As at
December
31, 2008
(in EUR)

Internet Crna Gora d.o.o.

Current assets	
<i>Inventories</i>	15,777
-Spare parts	15,777
<i>Trade and other receivables</i>	853,199
-Domestic trade receivables	640,751
-Receivables from Omogorski Telekom Group	557,058
-Other receivables	43,640
-Current portion of long term loans to employees	6,500
-Provision for impairment of receivables	(294,750)
<i>Short term financial investments</i>	4,850,000
<i>Cash and cash equivalents</i>	640,085
-Cash in banks	140,085
-Term deposits up to 3 months	500,000
<i>Other assets</i>	11,480
Total	6,470,551

Appendix II

As at
December
31, 2008
(in EUR)

Internet Crna Gora d.o.o.

Property, plant & equipment	
<i>Land and buildings</i>	43,428
<i>Equipment</i>	501,205
<i>Other equipment</i>	
<i>Construction in progress</i>	
Total	544,633

Appendix III

As at
December
31, 2008
(in EUR)

Internet Crna Gora d.o.o.

Intangible assets, Long term financial assets and Long term prepayments	
<i>Intangible assets</i>	17,938
-Licence	17,938
-Other intangible assets	
<i>Long term financial assets</i>	32,960
-Employee long term loans	56,538
-Adjustment to net realizable value	(17,078)
-Current portion of long term loans	(6,500)
<i>Deferred Tax assets</i>	7,971
Total	58,869

Appendix IV

As at
December
31, 2008
(In EUR)

Internet Crna Gora d.o.o.

Current and non-current liabilities	
Non – current liabilities	24,239
<i>Retirement and other employee benefits obligations</i>	24,239
-Jubilee award obligations	17,834
-Retirement obligations	6,405
Current liabilities	1,222,662
<i>Trade and other payables</i>	924,951
-Domestic trade payables	74,451
-Foreign trade payables	4,621
-Salaries and wages	124,849
-Payables and accrued expenses to Crnogorski Telekom Group	637,318
-Payables and accrued expenses to Magyar Telekom Group	2,375
-Tax payables	39,895
-Other payables	39,544
-Current portion of provision for employee benefits	1,898
<i>Advances and prepayments received</i>	267,263
-Amounts received in advance	4,075
-Prepayments received for Internet hours	263,004
-Prepayments received for leased lines	184
-Other accrued expenses	-
<i>Income tax payables</i>	30,448
Total	1,246,901

Crnogorski Telekom a.d. Podgorica

Broj: 07-11599

Podgorica, 30.04.2009.godine

Privredni sud u Podgorici

Predmet: Zahtjev

Ovim putem vam se obraćamo da u skladu sa Ugovorom o spajanju uz pripajanje br 01-11471 od 30.04.2009 godine, te Odlukom o spajanju uz pripajanje i usvajanju Ugovora o spajanju uz pripajanje između društava Crnogorski Telekom a.d. Podgorica, T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica i Interneta Crna Gora d.o.o. Podgorica br 01-11471/2 od 30.04.2009 godine, usvojenom na Skupštini akcionara održanoj 30.04.2009 godine, izvršite brisanje Internet Crna Gora d.o.o. Podgorica iz Centralnog Registra Privrednog Suda, te da nam izdate odgovarajuću potvrdu o ovoj sprovedenoj radnji.

Unaprijed zahvalan,
Predsjedavajući Skupštine akcionara
Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica
Izvršni Direktor

Slavoljub Popadić



175

Crnogorski Telekom a.d. Podgorica

Broj: 04-11599/2

Podgorica, 30.04.2009.godine

Privredni sud u Podgorici

Predmet: Zahtjev


Ovim putem vam se obraćamo da u skladu sa Ugovorom o spajanju uz pripajanje br 01-11471 od 30.04.2009 godine, te Odlukom o spajanju uz pripajanje i usvajanju Ugovora o spajanju uz pripajanje između društava Crnogorski Telekom a.d. Podgorica, T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica i Interneta Crna Gora d.o.o. Podgorica br 01-11471/2 od 30.04.2009 godine, usvojenom na Skupštini akcionara održanoj 30.04.2009 godine, izvršite prisanje T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica iz Centralnog Registra Privrednog Suda, te da nam izdate odgovarajuću potvrdu o ovoj sprovedenoj radnji.

Unaprijed zahvalan,

Predsjedavajući Skupštine akcionara

Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

Izvršni Direktor



Slavoljub Popadić



Crnogorski Telekom a.d. Podgorica
Skupština akcionara

Broj/ 01-11471

Podgorica/ 30. 04. 2009

Odluka
o
spajanju uz pripajanje
i usvajanju Ugovora o spajanju uz pripajanje
između društava
Crnogorski Telekom a.d. Podgorica
i
T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica
i
Internet Crna Gora d.o.o. za realizaciju i eksploataciju internet projekta Podgorica

Podgorica, 30.april 2009. godine

A7

Na osnovu člana 22a, stav 1 i 17 i člana 35, stav 2 tačka 7 Zakona o privrednim društvima («Službeni list Crne Gore», broj 06/02 17/07 i 80/08) i člana 16 tačka 16 Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, Skupština akcionara Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, na Redovnoj sjednici održanoj 30. aprila 2009. godine, donijela je

**Odluku o spajanju uz pripajanje
i usvajanju Ugovora o spajanju uz pripajanje
između društava**

**Crnogorski Telekom a.d. Podgorica i
T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica i
Internet Crna Gora d.o.o. za realizaciju i eksploataciju internet projekta Podgorica**

Član 1.

Odobrava se spajanje uz pripajanje između društava Crnogorski Telekom a.d. Podgorica, T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica i Internet Crna Gora d.o.o. za realizaciju i eksploataciju Internet projekta Podgorica.

Član 2.

Usvaja se Ugovor o spajanju uz pripajanje između društava Crnogorski Telekom a.d. Podgorica, T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica i Internet Crna Gora d.o.o. za realizaciju i eksploataciju Internet projekta Podgorica.


Istovjetan tekst Ugovora o spajanju usvojili su Odbor direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica u funkciji Skupštine T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica i Odbor direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica u funkciji Skupštine Internet Crna Gora d.o.o. Podgorica.

Član 3.

Skupština akcionara ovlašćuje Daniela Szasza, predsjednika Odbora direktora i Danesa Szluhu, člana Odbora direktora da, u ime Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, potpišu Ugovor o spajanju uz pripajanje između društava Crnogorski Telekom a.d. Podgorica i T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica i Internet Crna Gora d.o.o. za realizaciju i eksploataciju internet projekta Podgorica.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.



PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA,

Slavoljub Popadić

Obrazloženje

Konačni nacrt Ugovora o spajanju moraju da usvoje Skupština akcionara Crnogorskog Telekom a.d. ("Društvo preuzimalac"), Odbor direktora Crnogorskog Telekom a.d. u funkciji Skupštine T-Mobile Crna Gora d.o.o. ("preuzeto Društvo") i Skupštine Internet Crna Gora d.o.o. za realizaciju i eksploataciju internet projekta Podgorica ("preuzeto Društvo"), nakon što ih usvoje nadležni organi ovih društava.

Nakon usvajanja od strane skupštine društava koja učestvuju u spajanju, ovaj Ugovor stupa na snagu.

Pomenuti nacrt Ugovor o spajanju sadrži:

- Predmet Ugovora
- Pravno sljedbeništvo cijele imovine i svih obaveza
- Dan obračuna pripajanja
- Prava data članovima uprave društava koja učestvuju u spajanju
- Djelatnost društva preuzimaoce
- Stupanje na snagu i važnost ugovora.

Prateći prilozi Ugovora su:

- Za T-Mobile:
 - Obrtna imovina (Prilog I)
 - Nekretnine, postrojenja i oprema (Prilog II)
 - Nematerijalna ulaganja, dugoročna finansijska sredstva i dugoročna aktivna vremenska ograničenja (Prilog III)
 - Kratkoročne i dugoročne obaveze (Prilog IV)
- Za Internet CG:
 - Obrtna imovina (Prilog I)
 - Nekretnine, postrojenja i oprema (Prilog II)
 - Nematerijalna ulaganja, dugoročna finansijska sredstva i dugoročna aktivna vremenska ograničenja (Prilog III)
 - Kratkoročne i dugoročne obaveze (Prilog IV)

Predmet nacrta Ugovora je spajanje Društava koja učestvuju u spajanju, u skladu sa kojom će preuzeta društva prenijeti cjelokupnu svoju imovinu, prava i obaveze na Društvo preuzimaoce i prestati da postoje, bez sprovođenja postupka likvidacije, a Društvo preuzimalac će nastaviti da postoji i da posluje kao pravni sljedbenik preuzetih društava, bez povećanja kapitala, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima Crne Gore.

Usaglašeni nacrt Ugovora će potpisati ovlašćeni predstavnici Odbora direktora sva tri društva koja učestvuju u spajanju.

Ugovor stupa na snagu nakon usvajanja od skupština Društava koja učestvuju u spajanju i nakon potpisivanja od strane ovlašćenih predstavnika Društava koja učestvuju u spajanju i ovjere njihovih potpisa od strane nadležnog suda Crne Gore.

registarskom ulozku broj 2-0001322/003 na osnovu Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", broj 3/02). Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

102716 Briše se iz evidencije CRPS-a DOO "SIMS INŽENJERING" iz Herceg Novog, reg. broj 5-0021924/008 nakon sprovedenog postupka dobrovoljne likvidacije u skladu sa članom 24 stav 12 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", broj 6/32). Likvidator odgovara Društvu i trećim licima za štetu koju je prouzrokovao svojim radnjama. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se kod CRPS-a.

25.03.2009. CRPS u Podgorici dana 25.03.2009. godine u skladu sa članom 22a Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", broj 6/02 i "Sl. list CG", br. 17/07 i 80/08) i Zakona o privrednim društvima objavljuje Nacr. Ugovora o restrukturizaciji - spajanjem od 24.03.2009. godine koji su donijeli Odbori direktora "T-MOBILE CRNA GORA" DOO PODGORICA, DOO "INTERNET CRNA GORA" DOO PODGORICA i AD "CRNOGORSKI TELEKOM" - PODGORICA u pripajanju "T-MOBILE CRNA GORA" DOO PODGORICA i DOO "INTERNET CRNA GORA" DOO PODGORICA društvu AD "CRNOGORSKI TELEKOM" - PODGORICA. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

OSNIVANJA

131998 Dana 24.02.2009, pod registarskim brojem 5-0522344/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT "RUDNAP MONTENEGRO", PODGORICA, JOLA PILETIĆA BR. 24 PODGORICA. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 23.02.2009, a datum usvajanja Statuta je 23.02.2009. Lica u društvu su: ALTERIA RESEARCH LIMITED Osnivač, ĐAKOVIĆ SLOBODAN Ovlašćeni zastupnik, Izvršni direktor. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

132031 Dana 18.03.2009, pod registarskim brojem 5-0522401/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DOO ZA PROIZVODNJU I USLUGE "V.M.D." - TIVAT, KALIMANJ BR. TIVAT. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 16.03.2009, a datum usvajanja Statuta je 16.03.2009. Lica u društvu su: VULOVIĆ MILOŠ Ovlašćeni zastupnik, Osnivač, Izvršni direktor. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

132030 Dana 18.03.2009, pod registarskim brojem 5-0522382/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DOO ZA PROIZVODNJU I USLUGE "KRČIN-KR" - TIVAT, KALIMANJ BR. TIVAT. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 16.03.2009, a datum usvajanja Statuta je 16.03.2009. Lica u društvu su: ISA KANIJA Ovlašćeni zastupnik, Osnivač, ISO RAMIZ Izvršni direktor, Ovlašćeni zastupnik, Osnivač. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

132052 Dana 18.03.2009, pod registarskim brojem 5-0522473/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DOO ZA USLUGE I TURIZAM "AS EXPRES" - TIVAT, LEPETANI BR. TIVAT. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 10.03.2009, a datum usvajanja Statuta je 10.03.2009. Lica u društvu su: ŽUJOVIĆ VERA Izvršni direktor, Ovlašćeni zastupnik, ŽUJOVIĆ SVETOZAR Osnivač, STEVOVIĆ GORAN Osnivač. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

132149 Dana 19.03.2009, pod registarskim brojem 5-

0522784/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE "G & I" DOO - KOTOR, ORAHOVAC BB KOTOR. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 18.03.2009, a datum usvajanja Statuta je 18.03.2009. Lica u društvu su: PEROVIĆ GORAN Osnivač, GORČEVIĆ IVAN Izvršni direktor, Ovlašćeni zastupnik. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

132096 Dana 19.03.2009, pod registarskim brojem 5-0522593/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "G & G COMPANY" PODGORICA, DOLJANI BB PODGORICA. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 18.03.2009, a datum usvajanja Statuta je 19.03.2009. Lica u društvu su: POPOVIĆ GORAN Osnivač, Izvršni direktor, Ovlašćeni zastupnik, NIKOLIĆ GORAN Osnivač, Ovlašćeni zastupnik. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

132079 Dana 19.03.2009, pod registarskim brojem 5-0522602/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT "ĐAFO CENTAR" DOO - KOTOR, DOBROTA BB KOTOR. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 13.03.2009, a datum usvajanja Statuta je 18.03.2009. Lica u društvu su: PCCANIĆ DAVOR Osnivač, Izvršni direktor, Ovlašćeni zastupnik. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

132089 Dana 19.03.2009, pod registarskim brojem 5-0522674/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DOO "MONT SUVENIR" ZA PROMET I USLUGE CETINJE, NASKIJE GIPOŠ III/4/32 CETINJE. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 17.03.2009, a datum usvajanja Statuta je 17.03.2009. Lica u društvu su: MARKOVIĆ IVAN Osnivač, Izvršni direktor, Ovlašćeni zastupnik, ĐAŠIĆ DRAGOLJUB Osnivač. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

131850 Dana 16.03.2009, pod registarskim brojem 5-0521921/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING, PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "MB INŽINJERING" DOO PODGORICA, ĐOKA MIRAŠEVIĆA M 1, BR. STANA 42 PODGORICA. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 26.02.2009, a datum usvajanja Statuta je 26.02.2009. Lica u društvu su: BABIĆ MIMČILO Ovlašćeni zastupnik, Osnivač, Izvršni direktor. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

131951 Dana 17.03.2009, pod registarskim brojem 5-05221E1/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DOO "KNEZ RATKO" -DANILOVGRAD, SPUŽ BB DANILOVGRAD. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 18.03.2009, a datum usvajanja Statuta je 18.03.2009. Lica u društvu su: KNEŽEVIĆ RATKO Ovlašćeni zastupnik, Osnivač, MURZAZHANOVA GULZHAN Izvršni direktor, Ovlašćeni zastupnik. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

132062 Dana 19.03.2009, pod registarskim brojem 5-0522511/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje DOO pod nazivom DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT "OPAX" DOO CETINJE, IV PROLETERSKE 5 54/9 CETINJE. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 14.01.2009, a datum usvajanja Statuta je 14.01.2009. Lica u društvu su: ĐURIĆ SLADANA Izvršni direktor, Ovlašćeni zastupnik, ĐURIĆ JOVAN Osnivač, KOVAČEVIĆ VLADAN Osnivač.

Crnogorski Telekom a.d. Podgorica
Moskovska 29, 81000 Podgorica

Internet Crna Gora d.o.o.
Broj/ 409
Podgorica/ 26.03.2009. god.

PRIVREDNI SUD
Centralni Registar
n/r Registratora

PODGORICA

ПРИВРЕДНИ СУД ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР
Ч. № 1600 ЗА ДРЖАБЕ ПИСМО БИЛТ
Датум 26.03.2009
Препорука да се _____
Свој Број _____

Datum
Vaš bro,
Predmet

26.03.2009.

Dostavljanje neophodnih dokumenata vezano za restrukturiranje putem pripajanja za Internet Crna Gora d.o.o. Podgorica

Poštovani,

Kao prilog dopisa br. 02-7408 od 25.03. 2009. dostavljamo Vam:

- Izvještaj o pravnim i ekonomskim razlozima i posljedicama statusne promjene spajanja kroz koje prolaze društva Crnogorski Telekom a.d. Podgorica, T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica i Internet Crna Gora d.o.o. za realizaciju i eksploataciju internet projekta Podgorica
- Izvještaj eksporta o načinu i uslovima restrukturiranja Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica spajanjem Internet Crna Gora d.o.o. Podgorica i T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica Crnogorskom Telekomu a.d. Podgorica
- Načrt Ugovora o spajanju uz pripajanje između društava Crnogorski Telekom a.d. Podgorica, T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica i Internet Crna Gora d.o.o. Podgorica kao i prateće odluke, za T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica i Internet Crna Gora d.o.o. Podgorica.

kao i prateće odluke, za Internet Crna Gora d.o.o. Podgorica

S poštovanjem,

R. Strugar
Sekretar Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica
Ratka Strugar



Prilog:

- Kao u tekstu

ABA

T-Mobile Crna Gora d.o.o.
Moskovska 29, 81000 Podgorica

Broj / 09-468
Podgorica / 26. 03. 2009 200 god.

PRIVREDNI SUD
Centralni register
n/r Registratora

PODGORICA

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено дана 26. 03. 2009. године
даном 26. 03. 2009. Пријемно-испуштајућа

препоручено дана, _____

Број _____ без правног _____ године. Турска ЕУП _____

Datum
Vas broj
Predmet

26.03.2009.

Dostavljanje neophodnih dokumenata vezano za restrukturiranje putem pripajanja za T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica

Poštovani,

Kao prilog dop sa br. 02-7408 od 25.03. 2009. dostavljamo Vam:

- Izveštaj o pravnim i ekonomskim razlozima i posljedicama statusne promjene spajanja kroz koje prolaze društva Crnogorski Telekom a.d. Podgorica, T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica i Internet Crna Gora d.o.o. za realizaciju i eksploataciju internet projekta Podgorica
- Izveštaj eksperta o načinu i uslovima restrukturiranja Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica spajanjem Internet Crna Gora d.o.o. Podgorica i T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica Crnogorskom Telekomu a.d. Podgorica
- Nacrt Ugovora o spajanju uz pripajanje izmedju društava Crnogorski Telekom a.d. Podgorica, T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica i Internet Crna Gora d.o.o. Podgorica kao i prateće odluke, za T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica i internet Crna Gora d.o.o. Podgorica.

kao i prateće odluke, za T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica

S poštovanjem,

P. Strugar
Sekretar Crnogorskog Telekoma a.d.
Ratka Strugar



Prilog:

- Kao u tekstu

Crnogorski Telekom A.D.
Broj: 02-7416/2
Podgorica / 25.03.2023

Internet Crna Gora d.o.o. T-Mobile Crna Gora d.o.o.
Broj: 404/2 Broj: 094601/2
Podgorica / 25.03.2023 god. Podgorica / 25.03.2023 200 god.

NACRT

UGOVORA O SPAJANJU UZ PRIPAJANJE

između društava

CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA

T-MOBILE CRNA GORA D.O.O. PODGORICA

INTERNET CRNA GORA D.O.O. PODGORICA

Ovaj nacrt Ugovora o spajanju uz pripajanje (u daljem tekstu: "**Ugovor**") zaključuju u Podgorici dana 24. Marta 2009. godine, Odbor direktora sljedećeg društva:

1. **Crnogorski Telekom a.d. Podgorica**, akcionarsko društvo, sa sjedištem na adresi Moskovska 29, Podgorica, registrovano u Centralnom Registru Privrednog suda u Podgorici pod registarskim brojem 4-0000618 (u daljem tekstu "**CT**" ili "**Društvo preuzimalac**");

Kao i Odbor direktora CT, u svojstvu skupštine sljedećih društava:

2. **T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica**, društvo sa ograničenom odgovornošću, sa sjedištem na adresi Moskovska 29, Podgorica, registrovano u Centralnom Registru Privrednog suda u Podgorici pod registarskim brojem 5-0070480 (u daljem tekstu "**T-Mobile**") i;
3. **Internet Crna Gora d.o.o. za realizaciju i eksploataciju Internet projekta Podgorica**, društvo sa ograničenom odgovornošću, sa sjedištem na adresi Moskovska 29, Podgorica, registrovano u Centralnom Registru Privrednog suda u Podgorici pod registarskim brojem 5-0085343 (u daljem tekstu "**Internet**");

T-Mobile i Internet će se u daljem tekstu zajednički još nazivati "**Preuzeta društva**" i pojedinačno "**Preuzeto društvo**". Društvo preuzimalac i Preuzeta društva će se u daljem tekstu još zajednički nazivati "**Društva koja učestvuju u Spajanju**" ili pojedinačno "**Društvo koje učestvuje u Spajanju**".

DRUŠTVA KOJA UČESTVUJU U SPAJANJU SAGLASNO KONSTATUJU SLJEDEĆE:

- A. Društva koja učestvuju u Spajanju su osnovana i posluju u skladu sa propisima Republike Crne Gore, i uredno su registrovana u Centralnom Registru Privrednog suda u Podgorici (u daljem tekstu "**Registar**" ili "**Centralni Registar**"), dok je CT jedini član i vlasnik 100% udjela u društvima T-Mobile i Internet.
- B. Društva koja učestvuju u Spajanju su pokrenula i žele da sprovedu statusnu promjenu spajanja uz pripajanje (u daljem tekstu "**Spajanje**") u skladu sa Zakonom o privrednim društvima ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 06/02, 17/07 i 01/2105/2) (u daljem tekstu "**Zakon**"), drugim mjerodavnim propisima Republike Crne Gore i ovim Ugovorom.
- C. Preuzeta društva su osnovana u formi društava sa ograničenom odgovornošću, dok je Društvo preuzimalac organizovano u formi akcionarskog društva. Predmetna statusna promjena Spajanja ne uključuje promjenu pravne forme Društva preuzimaoca.
- D. Nijedno od Društava koja učestvuju u Spajanju nije u postupku likvidacije niti u bankrotstvu niti pod suspenzijom plaćanja.
- E. Skupštine Društava koja učestvuju u Spajanju su donijele Odluke o Spajanju, u skladu sa kojima su odobrile ovaj Ugovor i njegovu sadržinu regulisanu članom 22a(3) Zakona, i sprovođenje Spajanja od strane Društava koja učestvuju u Spajanju u skladu sa ovim Ugovorom.

1084

- F. Ne postoje bilo kakva dodatna ograničenja ili zahtjevi u relevantnim propisima ili opštim aktima koji bi sprječavali Društva koja učestvuju u Spajanju da validno zaključe ovaj Ugovor ili koji bi zahtjevali preduzimanje bilo kakvih dodatnih prethodnih radnji od strane Društava koja učestvuju u Spajanju sa tim u vezi.

NA OSNOVU GORE NAVEDENOG, DRUŠTVA KOJA UČESTVUJU U SPAJANJU SU SE SPORAZUMJELA KAKO SLJEDI:

1. PREDMET UGOVORA

- 1.1. Predmet ovog Ugovora je Spajanje Društava koja učestvuju u Spajanju, u skladu sa kojom će Preuzeta društva prenijeti cjelokupnu svoju imovinu, prava i obaveze na Društvo preuzimaoca i prestati da postoje, bez sprovođenja postupka likvidacije, a Društvo preuzimalac će nastaviti da postoji i da posluje kao pravni sljedbenik Preuzetih društava, bez povećanja kapitala, u skladu sa Zakonom.
- 1.2. Društva koja učestvuju u Spajanju ovim potvrđuju da su na dan ili prije sudske ovjere ovog Ugovora izvršila, u skladu sa Zakonom, bilo koju i svaku radnju koja je potrebna u skladu sa mjerodavnim zakonima i propisima u vezi sa Spajanjem, što uključuje, bez ograničenja, sljedeće:
- (i) izradu izvještaja o razlozima za Spajanje, koji su propisno potpisani od strane ovlašćenih zastupnika Odbora direktora Društava koja učestvuju u Spajanju, koji sadrže, između ostalog, pravno, i ekonomsko obrazloženje razloga i posljedica Spajanja (u daljem tekstu zajedno "**Izvještaji o Spajanju**");
 - (ii) izdavanje izvještaja nezavisnog eksperta o nacrtu ovog Ugovora, od strane eksperta koga su zajedno odredila Društva koja učestvuju u Spajanju, kao što je predviđeno Zakonom (u daljem tekstu "**Izvještaj Eksperta**");
 - (iii) dostavljanje nacrtu ovog Ugovora Centralnom Registru radi objavljivanja u Službenom listu Crne Gore, kao što je predviđeno Zakonom;
 - (iv) objavljivanje obavještenja o Spajanju i obavještanje povjerilaca Društava koja učestvuju u Spajanju, o Spajanju i sadržini ovog Ugovora u skladu sa Zakonom;
 - (v) obavještanje zaposlenih i reprezentativnih sindikata u Preuzetim društvima o datumu Spajanja, razlozima za Spajanje i pravnim i ekonomskom posljedicama Spajanja, o poziciji zaposlenih po Spajanju i o njihovim pravima s tim u vezi; i
 - (vi) usvajanje odluka o Spajanju od strane skupština Društava koja učestvuju u Spajanju, u skladu sa kojima je ovaj Ugovor i izvršenje Spajanja od strane Društava koja učestvuju u Spajanju odobreno (u daljem tekstu "**Odluke o Spajanju**"), kao što je predviđeno u Recltalu E.
- 1.3. Društva koja učestvuju u Spajanju dalje potvrđuju da su akcionarima i članovima Društava koja učestvuju u Spajanju bila dostupna na uvid i ispitivanje sva dokumenta i informacije potrebne za Izvršenje Spajanja u rokovima koji su propisani Zakonom, a naročito:
- (i) nacrt ovog Ugovora;
 - (ii) Izvještaji o Spajanju;
 - (iii) Izvještaj Eksperta;
 - (iv) godišnji finansijski izvještaji Društava koja učestvuju u Spajanju u za poslednje 3 finansijske godine.

- 1.4. Društva koja učestvuju u spajanju potvrđuju da od dana Izvještaja o Spajanju, nikakve bitne okolnosti nijesu nastupile, koje mogu uticati na izmjenu tvrdnji izloženih u Izveštajima o Spajanju.
- 1.5. Trenutni kapital Društva preuzimaoca, koji iznosi 140.996.394,00 evra, ostaće nepromjenjen po sprovođenju Spajanja. Dodatno, udjeli u Preuzetim društvima neće biti razmjenjeni za akcije u Društvu preuzimaocu, u skladu sa odredbama člana 22(6) Zakona.
- 1.6. Spajanje Društava koja učestvuju u Spajanju postaje pravnosnažno na dan ovjere ovog Ugovora kod nadležnog suda Crne Gore, pri čemu će se na isti dan smatrati da su prestala da postoje Preuzeta društva (u daljem tekstu "Dan Spajanja").
- 1.7. Društva koja učestvuju u Spajanju su saglasna da će se sljedeće registracije izvršiti u Centralnom Registru, u skladu sa ovim Ugovorom i Odlukama o Spajanju:
 - (i) Spajanje;
 - (ii) Prestanak Preuzetih društava;
 - (iii) Promjena Statuta Društva preuzimaoca u skladu sa članom 6 ovog Ugovora.
- 1.8. Prijava za registraciju promjena navedenih u tačkama (ii) do (iii) u članu 1.7 Ugovora podnijeće se nadležnim organima istovremeno sa registracijom Spajanja Društava koja učestvuju u Spajanju.
- 1.9. Društva koja učestvuju u Spajanju će odmah nakon stupanja na snagu ovog Ugovora, izvršiti i sprovesti sve potrebne radnje i dokumenta u cilju registracije Spajanja i promjena navedenih u tačkama (ii) i (iii) u članu 1.7 ovog Ugovora u Centralnom Registru, i svih drugih relevantnih organa, podnoseći originalan primjerak ovog Ugovora i svih drugih dokumenata i akata koji su potrebni u skladu sa mjerodavnim propisima i zakonima.

2. PRAVNO SLJEDBENIŠTVO CIJELE IMOVINE I SVIH OBAVEZA

- 2.1. Društva koja učestvuju u spajanju potvrđuju da su svjesna svih činjenica koje su od važnosti za zaključenje ovog Ugovora i za sprovođenje Spajanja kao i svih pravih posljedica koje su po Spajanju predviđene Zakonom, drugim mjerodavnim propisima i odredbama ovog Ugovora, koje, između ostalog uključuju sledeće:
 - (i) obrtna imovina Preuzetih društava, bez bilo kakvog izuzetka ili ograničenja, biće prenijeta na Društvo preuzimaoca (pri čemu je lista ovakve imovine ovdje priložena kao Prilog 1);
 - (ii) nekretnine i oprema Preuzetih društava, bez bilo kakvog izuzetka ili ograničenja, biće prenijeta na Društvo preuzimaoca (pri čemu je lista ovakve imovine ovdje priložena kao Prilog 2);
 - (iii) sva nematerijalna ulaganja, dugoročna finansijska sredstva i dugoročni avansi Preuzetih društava, bez bilo kakvog izuzetka ili ograničenja, biće prenijeta na Društvo preuzimaoca (pri čemu je lista ovakve imovine ovdje priložena kao Prilog 3);
 - (iv) sve dugoročne i kratkoročne obaveze Preuzetih društava, bez bilo kakvog izuzetka ili ograničenja, biće prenijete na Društvo preuzimaoca (pri čemu je lista ovih obaveza ovdje priložena kao Prilog 4)

186

- (v) međusobna potraživanja, ugovori, prava i obaveze između Preuzetih društava i između Preuzetih društava i Društva preuzimaoca, prestaju da postoje, iz razloga spajanja društava u jedno lice;
 - (vi) licence, dozvole, koncesije, druga prava ili oslobođenja data Preuzetim društvima, prenose se na Društvo preuzimaoca, osim ako nije drugačije propisano posebnim propisima;
 - (vii) Preuzeta društva prestaju da postoje bez sprovođenja postupka likvidacije;
 - (viii) zaposleni Preuzetih društava, nastavljaju da budu zaposleni kod Društva preuzimaoca u skladu sa članovima 87-90 Zakona o radu.
- 2.2. Pored onog što je navedeno u članu 2.1, cjelokupna prenosiva Imovina Preuzetih društava, pokretna ili nepokretna, tjelesna ili bestjelesna, pod teretima ili bez tereta, bez izuzetka ili ograničenja, će biti takođe prenijeta na Društvo preuzimaoca na Dan Spajanja, po sili zakona.
- 2.3. Svi dugovi, obaveze i ostale odgovornosti Preuzetih društava prema bilo kojoj trećoj strani, uključujući, bez ograničenja, povjerioci i saugovarače iz ugovora koje su Preuzeta društva zaključila, kao i pripadajuće fiskalne obaveze Preuzetih društava koje ona duguju bilo kom povjeriocu sa javnim ovlaštenjima, biće takođe prenijete na Društvo preuzimaoca na Dan Spajanja, po sili zakona.
- 2.4. Preuzimanje Imovine i obaveza Preuzetih društava, koja prestaju da budu pravna lica posle Spajanja, od strane Društva preuzimaoca biće izvršeno putem objavljivanja ovog Ugovora u Službenom listu Crne Gore i putem obavještanja povjerilaca i saugovarača Društva koja učestvuju u Spajanju u pisanom obliku, u skladu sa Zakonom, kao i putem preuzimanja svih neophodnih radnji koje mogu biti potrebne po bilo kom propisu ili zakonu u vezi sa promjenom pravnog naslova nad imovinom i/ili obavezama od Preuzetih društava Društvu preuzimaocu.
- 2.5. Preuzeta društva ovim potvrđuju da je svako od njih u skladu sa propisima i u propisano vrijeme svakom svom povrieriocu uručilo pisano obavještenje o Spajanju, kao i da su sve odgovarajuće saugovornike iz svih njihovih ugovora koji ograničavaju ili onemogućavaju prijenos tih ugovora na treća lica u pisanoj formi obavjestili o Spajanju i o prijenosu takvih ugovora na Društvo preuzimaoca.
- 2.6. Društvo preuzimalac preuzima sva prava i obaveze koja postoje na osnovu licenci koje su izdate društvu T-Mobile od strane Republike Crne Gore koju je predstavljala Agencija za telekomunikacije, i to posebne licence broj 01-371 izdate 1. januara 2002. godine, posebne licence broj 01-127 izdate 25. aprila 2007. godine društvu T-Mobile od strane Republike Crne Gore koju je predstavljala Agencija za telekomunikacije, posebne licence broj 0607-05 izdate 8. maja 2008. godine društvu T-Mobile od strane Republike Crne Gore koju je predstavljala Agencija za telekomunikacije, i posebne licence broj 01-123 izdate 11. aprila 2007. godine društvu T-Mobile od strane Republike Crne Gore koju je predstavljala Agencija za telekomunikacije, i to od Dana Spajanja.
- 2.7. Društvo preuzimalac preuzima sva prava i obaveze koja postoje na osnovu licenci koje su izdate društvu Internet od strane Republike Crne Gore koju je predstavljala Agencija za telekomunikacije, i to posebne licence broj 01-117 izdate 13. februara 2007. godine, i opšte licence broj 1 izdate 15. februara 2002. godine društvu Internet od strane Republike Crne Gore koju je predstavljala Agencija za telekomunikacije, i to od Dana Spajanja.

MET

- 2.8. Društvo preuzimalac preuzima sve ugovore o radu zaposlenih u Preuzetim društvima koji su na snazi i važeći na Dan Spajanja, u skladu sa članom 87(1) Zakona o radu.
- 2.9. Svi Prilozi na koje upućuje ovaj član 2 Ugovora će biti pripremljeni i usvojeni od strane Odbora direktora Društava koja učestvuju u Spajanju, na ili prije dana održavanja skupština Društava koja učestvuju u Spajanju na kojima će biti usvojen ovaj Ugovor, i odražavaće stanje pokretne i nepokretne imovine, bestjelesne imovine i prava, ugovora, dugova, dozvola, licenci, koncesija i svih drugih beneficija koja posjeduju, drže ili duguju Društava koja učestvuju u Spajanju, ili koja su registrovana u ime, ili stečena od strane, ili dodjeljena bilo kom od Preuzetih društava. Svi Prilozi na koje upućuje ovaj član 2 Ugovora, predstavljaju sastavni dio ovog Ugovora. Svako od Preuzetih društava ovim izričito, bezuslovno i neopozivo daje svoj pristanak da Društvo preuzimalac može da registruje, bez bilo koje dodatne radnje ili izjave Preuzetih društava, u nadležnim registrima, prijenos vlasništva ili bilo kog drugog registrovanog prava ili interesa na svoj i bilo kojoj i pokretnoj ili nepokretnoj imovini, bestjelesnim pravima, ugovorima, dozvolama, licencama, koncesijama, ili drugim beneficijama koja se ovim prenose na Društvo preuzimaoca.

3. DAN OBRAČUNA PRIPAJANJA

- 3.1. Društva koja učestvuju u Spajanju su saglasna da se danom obračuna pripajanja za potrebe računovodstva, od kada se računa da su sve transakcije koje su preduzela Preuzeta društva preduzete za račun Društva preuzimaoca, u smislu člana 22a(3)(6) Zakona, smatra [Dan Spajanja].
- 3.2. Ne utičući na primjenu Imperativnih zakonskih odredbi, Društva koja učestvuju u Spajanju su saglasna da će Društvo preuzimalac odgovarati za sve obaveze koje su nastale u poslovanju Preuzetih društava do Dana Spajanja i prestanka Preuzetih društava odnosno brisanja Preuzetih društava iz Centralnog Registra.
- 3.3. Dan Spajanja će se takođe smatrati danom od kada će se finansijski podaci Preuzetih društava izraziti u godišnjim finansijskim izvještajima Društva preuzimaoca. Shodno tome, posljednja finansijska godina za Preuzeta društva će se smatrati završenom na Dan Spajanja.

4. PRAVA DATA ČLANOVIMA UPRAVE DRUŠTAVA KOJA UČESTVUJU U SPAJANJU

- 4.1. Od Dana Spajanja i registracije prestanka i brisanja Preuzetih društava u Centralnom Registru, prestaju funkcije članova uprave Preuzetih društava.
- 4.2. Licima iz člana 4.1 ne pripadaju nikakva posebna prava zbog prestanka njihovih funkcija u skladu sa Spajanjem, sa čime su se oni saglasili zaključenjem ugovora sa Preuzetim društvima, odnosno što je potvrđeno donošenjem relevantnih odluka osnivača Preuzetih društava o prestanku njihove funkcije usled Spajanja (Odluke o Spajanju).
- 4.3. Uprava Društva preuzimaoca nakon Dana Spajanja ostaje nepromjenjena i nastavlja da obavlja istu funkciju u Društvu preuzimaocu.

188

- 4.4. Licima iz člana 4.3 ne pripadaju nikakva posebna prava zbog nastavka funkcije u Društvu preuzimaocu nakon Spajanja, što je potvrđeno relevantnom odlukom Skupštine Društva preuzimaoca (Odluke o Spajanju).
- 4.5. Dodatno, Društva koja učestvuju u Spajanju saglasno izjavljuju da će naknada koja će biti plaćena nezavisnom ekspertu za ispitivanje ovog Ugovora biti plaćena u iznosu koji nezavisni ekspert odredi u fakturi izdatoj za obavljenu uslugu ispitivanja ovog Ugovora a koja je utvrđena u Ugovoru o angažovanju zaključenom 5. marta 2009 godine i biće dostupan svim akcionarima zajedno sa dokumentima iz člana 1.3 ovog Ugovora.

5. POSEBNA PRAVA DANA VLASNICIMA ILI DRŽAOCIMA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI PREUZETIH DRUŠTAVA

- 5.1. Društva koja učestvuju u Spajanju potvrđuju da ne postoje vlasnici akcija ili udjela, niti držaoci ili vlasnici drugih hartija od vrijednosti koje su izdala Preuzeta društva, koji imaju posebna prava, niti bilo koja druga lica koja imaju posebna prava prema Preuzetim društvima, nakon Dana Spajanja, te, u skladu sa tim, ne postoje posebna prava koja bi Društvo preuzimalac moralo da obezbijedi takvim vlasnicima, držaocima ili drugim licima, niti bilo kakve predložene mjere ili naknade sa tim u vezi.

6. DJELATNOST DRUŠTVA PREUZIMAOCA

- 6.1. Društvo preuzimalac će nastaviti da obavlja sve djelatnosti koje su obavljala Preuzeta društva.
- 6.2. Od Dana Spajanja, Društvo preuzimalac će obavljati sve djelatnosti koje su predviđene njegovim trenutno važećim Statutom, kao i sve djelatnosti koje su trenutno predviđene Statutima Preuzetih društava.
- 6.3. Statut Društva preuzimaoca će biti izmjenjen da bi reflektovao promjenu, tj. proširenje obima djelatnosti Društva preuzimaoca posle Spajanja, pri tom obuhvatajući sve djelatnosti koje trenutno obavljaju Preuzeta društva, kao što je predviđeno članom 1.7 ovog Ugovora. Nacrt izmjena Statuta Društva preuzimaoca je ovdje priložen kao Prilog 5, i predstavlja sastavni dio ovog Ugovora. Posle dana spajanja će izmjene Statuta Društva preuzimaoca biti bez odlaganja registrovane u Centralnom registru.

7. STUPANJE NA SNAGU I VAŽNOST UGOVORA

- 7.1. Ovaj Ugovor stupa na snagu nakon usvajanja od skupština Društava koja učestvuju u Spajanju i nakon potpisivanja od strane ovlašćenih predstavnika Društava koja učestvuju u Spajanju i overe njihovih potpisa od strane nadležnog suda Republike Crne Gore.
- 7.2. Ugovor je zaključen na neodređeno vrijeme.
- 7.3. Ugovor je zaključen na crnogorskom i engleskom jeziku, pri čemu, u slučaju bilo kakvih nesaglasnosti između dvije verzije, crnogorska verzija će biti preovlađujuća.
- 7.4. Izmjene i dopune ovog Ugovora vršiće se Aneksima na Ugovor koji će činiti njegov sastavni dio i važiće samo ako su sastavljeni u pisanoj formi i propisno potpisani od strane ovlašćenih predstavnika Društava koja učestvuju u Spajanju, čiji su potpisi ovjereni od strane nadležnog suda Republike Crne Gore.


189


8. OSTALE ODREDBE

- 8.1. Osim u slučajevima koje je tako određeno ovim Ugovorom ili propisanom mjerodavnim zakonima, ne postoje posebna prava, privilegije ili povlastice date bilo kojoj osobi koja je učestvovala ili učestvuje ili će učestvovati u sprovođenju Spajanja u skladu sa ovim Ugovorom.
- 8.2. Od Dana Spajanja, Društvo preuzimalac je ovlašćeno da potpiše sva potrebna dokumenta i ugovore, da podnese sve potrebne prijave i dalje da preduzme sve što je potrebno ili korisno u cilju sprovođenja Spajanja i prijenosa imovine i obaveza Preuzetih društava na Društvo preuzimaoca.
- 8.3. Društvo preuzimalac će obavijestiti ili podnijeti relevantne prijave za registraciju ili izvršiti sve druge potrebne radnje prema svim relevantnim javnim registrima (uključujući, *inter alia*, nadležne sudove Republike Crne Gore, Agenciju za elektronske komunikacije, Centralnu Banku Crne Gore, poreske, radne, katastre, zemljišne registre, zavod za intelektualnu svojinu, i sve druge relevantne registre) i trećim licima (uključujući, *inter alia*, poslovne banke kod kojih Preuzeta društva imaju otvorene račune), u vezi sa Spajanjem, prestankom Preuzetih društava, prenosom imovine i obaveza Preuzetih društava na Društvo preuzimaoca, koje su potrebne, korisne ili relevantne.
- 8.4. Društva koja učestvuju u Spajanju saglasno izjavljuju da ovaj Ugovor predstavlja izraz njihove slobodne i saglasno izražene volje, pa ga potpisuju bez primjedbi u 8 (osam) istovjetnih primjeraka, od kojih jedan primjerak ide sudu koji vrši ovjeru potpisa, jedan Centralnom Registru, a po dva primjerka ostaju Društvima koja učestvuju u Spajanju.

KAO IZRAZ SLOBODNE VOLJE I SAGLAŠAVANJA SA SVIM GORE NAVEDENIM, DRUŠTVA KOJA UČESTVUJU U SPAJANJU POTPISUJU OVAJ UGOVOR KAKO SLJEDI:

za CT


Ime: Daniel Szasz
Funkcija: Predsjednik Odbora direktora



Ime: Slavoljub Popadic
Funkcija: Izvršni direktor


za Internet


Ime: Denes Szluha
Funkcija: Član Odbora direktora CT u funkciji Skupštine


Ime: Slavoljub Popadic
Funkcija: v.d. Izvršni direktor

za T-Mobile


Ime: Denes Szluha
Funkcija: Član Odbora direktora CT u funkciji Skupštine Osnivača


Ime: Georg Muendl
Funkcija: Izvršni direktor

APPENDIX I

T-Mobile Crna Gora d.o.o.

31. decembar
2008.
(u EUR)

Obrtna imovina	
Zalihe	2,036,381
Rezervni djelovi	774,186
-Mobilni telefoni	1,253,210
-SIM kartice	66,869
-Vaučeri	79,674
-Pre-pojd i post pojd paketi	152,890
-Materijali	28,439
-Ostalo	153,028
-Ispravka vrednosti zaliha	(471,915)
Potraživanja iz poslovnih odnosa i ostala potraživanja	6,641,094
-Potraživanja od kupaca u zemlji	13,334,909
-Potraživanja od kupaca u inostranstvu	829,878
-Potraživanja od povezanih pravnih lica Grupe Telekom	35,898
-Potraživanja od povezanih pravnih lica Grupe Magyar Telekom	8,940
-Potraživanja od povezanih pravnih lica Grupe Deutsche Telekom	18,076
-Ostala potraživanja po osnovu poreza	
-Kratkoročni finansijski plasmani	48,729
-Ostala potraživanja	264,152
-Obezvjeđenja vrednosti potraživanja	(7,819,488)
Avansi, aktivna vremenska razgraničenja o ostale aktive	3,321,484
-Unaprijed plaćeni troškovi operativnog zakupa:	350,416
- GSM lokacija	224,337
-poslovnog prostora u vlasništvu povezanih pravnih lica	6,037
- unaprijed plaćene naknade zaposlenima	120,042
-Ostali unaprijed plaćeni troškovi:	148,810
- osiguranja	
- topli obroci i prevoza zaposlenih	
- održavanja i obuke	148,810
-Accrued revenues from TCG Group	1,802,474
-Razgraničeni prihodi od interkonekcije	992,873
-Avansi plaćeni za stalna sredstva i nematerijalna ulaganja	
-Avansi plaćeni za obrtnu imovinu	
-Avansi plaćeni Deutsche Telekom Grupi	26,911
-Avansi plaćeni TCG Grupi	
Kratkoročni finansijski plasmani	27,300,000
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	10,877,233
-Gotovina u blagajni	4,368
-Oročeni depoziti do tri mjeseca	8,550,000
-Žiro računi	2,316,078
-Ostali računi	6,767
Novčana sredstva ograničene upotrebe	288,185
Ukupno	50,664,377

APPENDIX II

T-Mobile Crna Gora d.o.o.

31. decembar
2008.
(u EUR)

Nekretnine, postrojenja i oprema	
<i>Nekretnina</i>	3,244,411
<i>Oprema</i>	23,710,045
<i>Ostala oprema</i>	3,270,933
<i>Investicije u toku</i>	2,492,936
Ukupno	32,718,425

APPENDIX III

T-Mobile Crna Gora d.o.o.

31. decembar
2008.
(u EUR)

Nematerijalna ulaganja, dugoročna finansijska sredstva i dugoročna aktivna vremenska razgraničenja	
<i>Nematerijalna ulaganja</i>	7,393,286
-Licence	4,590,239
-Softver	2,287,958
-Nematerijalna ulaganja u pripremi	515,089
<i>Dugoročna finansijska sredstva</i>	410,939
-Dugoročni krediti čati zaposlenima	608,076
-Svočenje na neto ostvarivu vrijednost	(351,100)
-Tekuće dospjeće dugoročnih kredita	(46,036)
<i>Dugoročna aktivna vremenska razgraničenja</i>	723,020
-Unaprijed plaćen zakup GSM lokacija	725,572
-Unaprijed plaćen zakup poslovnog prostora u vlasništvu povezanih pravnih lica	43,474
-Unaprijed plaćene naknade zaposlenima	304,390
-Minus tekuće dospeće	(350,416)
-Unaprijed isplaćene naknade zaposlenima	(120,042)
-Unaprijed troškovi operativnog zakupa	(230,374)
Ukupno	8,527,245

Appendix I

31.
decembar
2008
(u EUR)

Internet Crna Gora d.o.o.

Obrtna imovina	
<i>Zalihe</i>	15,777
-Rezervni dijelov	15,777
<i>Potrazivanja iz poslovnih odnosa i ostala potrazivanja</i>	953,199
-Potrazivanja od kupaca u zemlji	640,751
-Potrazivanja od povezanih pravnih lica Telekom Grupe	557,058
-Ostala potrazivanja	43,640
-Tekuce dospjece dugorocnih kredita zaposlenima	6,500
-Obezvrjedjenje potrazivanja	(294,750)
<i>Kratkorocni finansijski plasmani</i>	4,850,000
<i>Gotovina i gotovinski ekvivalenti</i>	640,085
-Gotovina u bankama	140,085
-Oroceni depoziti do tri mjeseca	500,000
<i>Ostale obrtna imovina</i>	11,490
Ukupno	6,470,551

APPENDIX IV

T-Mobile Crna Gora d.o.o.

31. decembar
2008
(u EUR)

Kratkoročne i dugoročne obaveze	
Dugoročne obaveze	597,645
<i>Odložene obaveze po osnovu poreza na dobit</i>	<i>269,503</i>
-Nematerijalna ulaganja	113,396
-Nekretnine i oprema	156,107
<i>Rezervisanja za otpremnine i ostale naknade zaposlenima</i>	<i>324,999</i>
<i>Ostale dugoročne obaveze</i>	<i>3,143</i>
Kratkoročne obaveze	13,638,674
<i>Obaveze iz poslovanje i ostale obaveze</i>	<i>7,298,009</i>
-Dobavljači u zemlji	2,500,754
-Dobavljači u inostranstvu	2,366,636
-Ostali porezi i porezi za socijalnu sigurnost	19,993
-Obaveze prema Crnogorski Telekom Grupi	952,284
-Obaveze prema Magyar Telekom Grupi	150,027
-Obaveze prema Deutsche Telekom Grupi	784,661
-Obaveze po osnovu poreza	309,432
-Ostale obaveze	214,322
<i>Prilijeni avansi i pasivna vremenska razgraničenja</i>	<i>6,310,221</i>
-Prilijeni avansi	18,913
-Razgraničeni prihod od pri-pejd kartica	628,922
-Avansi prilijeni od Deutsche Telekom	
-Aktivna vremenska razgraničenja	131,623
-Obračunati troškovi prema Crnogorskom Telekomu	2,198,787
-Obračunati troškovi prema Magyar Telekom-u	573,191
-Obračunati troškovi prema Deutsche Telekom-u	
-Ostala pasivna vremenska razgraničenja	2,758,785
<i>Obaveze po osnovu tekućih poreza na dobit</i>	<i>30,444</i>
<i>Rezervisanja</i>	
-Rezervisanja za jubilarne nagrade	
-Rezervisanja za penzije	
-Rezervisanja za naknade po prestatku radnog odnosa	
Ukupno	14,236,319

Appendix II

31.
decembar
2008
(u EUR)

Internet Crna Gora d.o.o.

Nekretnine, postrojenja i oprema	
<i>Nekretnine</i>	43,428
<i>Oprema</i>	501,205
<i>Ostala oprema</i>	-
<i>Investicije u toku</i>	-
Ukupno	544,633

179

Appendix III

31.
decembar
2008
(u EUR)

Internet Crna Gora d.o.o.

Nematerijalna ulaganja, Dugorocna finansijska sredstva i Dugorocna aktivna vremenska razgranicenja	
<i>Nematerijalna ulaganja</i>	17,938
-Licence	17,938
-Ostala nematerijalna imovina	-
<i>Dugorocna finansijska sredstva</i>	32,960
-Dugorocni krediti dati zaposlenima	55,538
-Svodjenje na neto ostvarivu vrijednost	(17,078)
-Tekuce dospjece dugorocnih kredita	(6,500)
<i>Odložena poreska sredstva</i>	7,971
Ukupno	58,869

Appendix IV

Internet Crna Gora d.o.o.

31. decembar
2008
(u EUR)

Kratkorodne i dugorodne obaveze	
Dugorodne obaveze	24,239
<i>Rezervisanja za otpremnine i ostale naknade zaposlenima</i>	24,239
-Obaveze za jubilarne nagrade	17,834
-Obaveze za penzija	6,405
Kratkorodne obaveze	1,222,662
<i>Obaveze iz poslovanja i ostale obaveze</i>	924,951
-Dobavljači u zemlji	74,451
-Dobavljači u inostranstvu	4,621
-Obaveze po osnovu zarada	124,849
-Obaveze prema Crnogorski Telekom Grupi	637,319
-Obaveze i procjenjeni troškovi prema Magyar Telekom Grupi	2,375
-Obaveze po osnovu poreza	39,895
-Ostale obaveze	39,544
-Tekuce dospjele naknade zaposlenima	1,898
<i>Avansi i razgrančeni prihodi</i>	267,263
-Primljeni avansi	4,075
-Razgrančeni prihodi od internet sati	263,004
-Razgrančeni prihodi od iznajmljenih linija	184
-Ostali procjenjeni prihodi	-
<i>Obaveze po osnovu tekucih poreza na dobit</i>	30,448
Ukupno	1,246,901

Internet Crna Gora d.o.o.
Broj/ 401
Podgorica 25. 03. 2009 god.

Crnogorski Telekom		A.D. Podgorica	
Priljena / <u>25. 03. 2009</u> god.			
Organizaciona jedinica	Broj upisa	Tržišni	Priloga (komada)
<u>02</u>	<u>7363</u>		

CRNOGORSKI TELEKOM a.d.
T-Mobile Crna Gora d.o.o.
Internet Crna Gora d.o.o.

T-Mobile		T-Mobile Crna Gora d.o.o.	
Broj / <u>08-4585</u>			
Podgorica / <u>25. 03. 2009</u> 200. god.			

I Z V J E Š T A J
eksperta o načinu i uslovima restrukturiranja Crnogorskog Telekoma a.d.
spajanjem Internet Crna Gora d.o.o. i T-Mobile Crna Gora d.o.o.,
Crnogorskom Telekomu a.d.

Podgorica, 25 mart 2009. godine

Uvod

Na osnovu Odluke Odbora direktora Crnogorskog Telekomu i Odbora direktora Crnogorskog Telekomu u funkciji Skupštine društva T-Mobile Crna Gora i društva Internet Crna Gora i Ugovora od 05.03.2009. godine, određjen sam za eksperta da sačinim Izvještaj o načinu i uslovima restrukturiranja Crnogorskog Telekomu a.d., spajanjem Interneta Crna Gora d.o.o. i T-Mobile Crna Gora d.o.o. Crnogorskom Telekomu a.d. Podgorica.

Prezentacija Društva

Crnogorski Telekom AD osnovan je u postupku podjele JP PTT Saobraćaja Podgorica, odlukom o podjeli ovog preduzeća na AD Telekom Crne Gore i DOO Pošta Crne Gore.

Registrowanje je izvršeno u decembru 1998.godine u Privrednom sudu u Podgorici Fi.5490/98.

Odlukom o podjeli preduzeća JPT Saobraćaja br.08-7420 od 28.10. 1998. godine definisano je da je AD Telekom pravni sledbenik JP PTT saobraćaja Crne Gore u dijelu obavljanja registrovane djelatnosti telekomunikacija.

Sjedište Društva je u Podgorici.

Osnovni kapital društva je utvrdjen u nominalnom iznosu od 140.996.889,75 € na dan 26.12.2003. godine, i podijeljen na 47.273.940 običnih akcija, koje se vode u dematerijalizovanom obliku kod Centralne depozitarne agencije u Podgorici.

T-Mobile Crna Gora doo, registarski broj 5-0070480/027, sa sjedištem u Podgorici,

Internet Crna Gora doo registarski broj 5-0085343/027, sa sjedištem u Podgorici,

Na dan sastavljanja ovog Izvještaja Crnogorski Telekom a.d.- Društvo preuzimalac imalo je 700 zaposlenih, što će sa zaposlenima iz preuzetih društava činiti ukupno 897 zaposlenih..

U cilju sačinjavanja Izvještaja Pravna služba Crnogorskog Telekomu mi je učinila dostupnim svu potrebnu dokumentaciju i informacije sa službom za računovodstvo i finansije ostvarila dobru saradnju na izradi Izvještaja.

Dostavljeni su mi sledeći materijali:

- 1.Novi tekst Statuta,
- 2.Izvještaj o pravnim i ekonomskim razlozima i posledicma statusne promjene spajanja kroz koje prolaze društva Crnogorski Telekom a.d., T-Mobile Crna Gora d.o.o., i Internet Crna Gora d.o.o.

3. Nacrt ugovora o spajanju uz pripajanje izmedju društava Crnogorski Telekom AD Podgorica i T-Mobile Crna Gora i Internet Crna Gora,
4. Nalaz o visini uloga Telekom –a CG ad u vlasnicom kapitalu Moneta D.O.O.
5. Finansijski iskazi-komplet ,za 2006,2007,2008,sa prilozima /¹.
6. Spisak zaposlenih koje ce preuzeti društvo preuzimalac,
7. Spisak opreme i nekretnina i drugih sredstva koje ce preuzeti društvo preuzimalac,
8. Izvještaji nezavisnog revizora za 2006,2007,2008.godinu,
9. Spisak i vrijednost većih sudskih sporova,
10. Dokumenta o racunovodstvenim politikama,
11. Izvještaji interne revizije,
12. Izvještaj o procjeni imovine iz 2002 godine,

Svi navedeni materijali koje sam pregledao sačinjeni su u skladu sa članom 22 i 22a Zakona o privrednim društvima i sadrže sve bitne elemente predviđene važećim propisima

Nakon pregleda navedenih dokumenata podnosim slijedeći:

I Z V J E Š T A J

nezavisnog eksperta o restrukturiranju spajanjem o ispunjenosti uslova o restrukturiranju kojim Crnogorski Telekom AD-Podgorica kao preuzmaoc pripaja T-Mobile Crna Gora doo, i Internet Crna Gora doo- preuzeta društva

- o **Izvještaj o pravnim i ekonomskim razlozima i posljedicama statusne promjene spajanja Crnogorski Telekom ad ,T-Mobile doo, i Internet Crna Gora doo**

Menadžment Crnogorskog Telekomu sa upravama društava T-Mobile i Internet Crna Gora je poslije dužih i temeljnih analiziranja organizacije sistema i potrebe njenog unapredjivanja, a na osnovu stručnih sagledavanja trenutnog stanja i strateških ciljeva zaključio da sprovede statusne promjene u skladu sa odredbama člana 22 i 22 a Zakona o privrednim društvima.

Odbor direktora preuzimaoca- Crnogorski Telekom ad Podgorica, kao preuzimalac te Skupštine osnivača društava koje se preuzimaju sačinili su i usvojili Izvještaj o pravnim i ekonomskim razlozima i posljedicama statusne promjene spajanja Crnogorskog Telekomu sa društvima T-Mobile i Internet Crna

¹ /U skladu sa članom 6. Zakona o računovodstvu i reviziji Društva treba da na dan registracije statusnih promjena i na dan donošenja odluka pripreme finansijske iskaze uključujući i konsolidovane

Gora kao preuzetim društvima.

Polazište za donošenje navedenih odluka Odbora direktora bile su odredbe člana 22 i 22a Zakona o privrednim društvima.

Društvo preuzimaoc Crnogorski Telekom je osnivač i vlasnik imovine društava preuzimalaca kao vlasnik 100% udjela. Imajući u vidu ovu činjenicu mogao se sporvesti i postupak pojednostavljenog spajanja- skraćeni postupak. Međutim, menadžment društava je odlučio da sprovede uobičajeni postupak i time ovu aktivnost učini još više transparentnom i omogućiti svim zainteresovanim učesnicima da se uključe u ovu aktivnost po svim zakonski definisanim uslovima.

U pravnom smislu na osnovu odluka osnivača društava kojim su odobrene aktivnosti zaključivanja ugovora o spajanju, a koji vrše i funkciju Skupština društava preuzimalaca, preuzeta društva će biti brisana iz CRPS.

Na dan 31.12.2008. godine ukupni osnovni kapital Društva preuzimoca prije statusne promjene spajanja iznosio je 140,996,394€, kapital-T-Mobile 22,822,129,€ i kapital Internet Crna Gora doo-985.494.€

I poslije statusne promjene kapitala Društva preuzimoca će biti isti, jer je u preuzetim društvima bio 100% vlasnik, tako će imovina društava nakon preuzimanja biti 140,996,394 €. Znači statusna promjena neće imati za posledicu promjene vlasničke strukture.

Vlasnička struktura i statusna promjena spajanja postojećim akcionarima Društva preuzimoca svoja vlasnička, upravljačka i druga prava definisana u zakonskim propisima vršiće u istom obimu kao i prije statusne promjene, ali u očekivanju da će rezultati poslovanja u novom obliku biti bolji od dosadašnjih.

Društvo preuzimalac i preuzeta društva su upoznata i saglasna sa osnovnim opredjeljenjima statusne promjene u kojoj će Društvo preuzimalac odgovarati za sve obaveze koje su nastale u poslovanju preuzetih društava do dana registracije statusne promjene i brisanja iz CRPS.

Ugovorom je definisan i dan od kada se smatra da su svi poslovi preuzetih društava pružio za račun preuzimoca-dan spajanja. Taj dan će se smatrati dan objere Ugovora u Privrednom sudu u Podgorici.

Obzirom da Skupštine preuzetih društava vrši Odbor direktora preuzimoca tj. Odbor direktora preuzimoca Ugovor stupa na snagu danom usvajanja od strane Skupština preuzimoca i preuzetih društava.

Sve aktivnosti na restrukturiranju menadžment društva je sproveo nakon analiziranja svih značajnih elemenata poslovanja i analize statusa-pozicije na telekomunikacionom tržištu Crne Gore i njegovim perspektivama i budućem razvoju.

Svi pokazatelji govore da Crnogorski Telekom i njegova do sada zavisna društva

T-Mobile i Internet Crna Gora predstavljaju vodeće kompanije u oblasti telekomunikacionih i informacionih tehnologija na nivou kvaliteta razvijenih zemlja.

Iako konkurencija postaje sve veća, zahvaljući dobro organizovanom menadžmentu i stalnim unapređivanjem kvaliteta, Crnogorski Telekom stalno unapređuje svoj kvalitet i postiže značajne uspjehe u radu, što se posebno ogleda u nivou ostvarenog profita, cijeni i tražnji akcija i u uslovima trenutne ekonomske krize. Napore koje čini Crnogorski Telekom koji su usmjereni na svakog korisnika u budućem razvoju daće još bolje rezultate, a korisiti će imati svi posebno vlasnici akcija.

Podizanje kvaliteta usluga i širenje asortimana čini Crnogorski Telekom poznatim brendom na tržištu telekomunikacija i informatičkih tehnologija u Crnoj Gori i zemljama okruženja.

Statusna promjena će omogućiti i određene unutrašnje organizacione promjene koje će rezultirati boljim poslovnim rezultatima, posebno povećanje kvaliteta usluga i širenje asortimana usluga.

Statusne promjene su i rezultat analize iskustava sličnih kompanija u svijetu što je još dodatni razlog za ove aktivnosti.

Priroda i sadržaj poslova i usluga koje pruža društvo preuzimac i preuzeta društva imaju relani organizaciono, tehnički i tehnološki povezan sistem usluga koji neće ometati konkurenciju na tržištu, već će naprotiv omogućiti da se sa nižim troškovima i uz podizanje kvaliteta zadovoljavaju mnogobrojne potrebe korisnika i uvode novi asortimani usluga.

- Nacrt Ugovora o spajanju uz preuzimanje T-Mobile Crna Gora d.o.o i Internet Crna Gora d.o.o, društvu preuzimaocu Crnogorskom Telekomu a.d.

Nacrt Ugovora o spajanju zaključen je u Podgorici u Martu 2009. godine- Crnogorski Telekom AD, T-Mobile Crna Gora DOO, i Internet Crna Gora .doo.

Ugovorom je konstatovano, nakon analiziranja rezultata poslovanja i izvještaja nezavisne revizije da društva koja učestvuju u restrukturiranju spajanjem nijesu u stanju postupka stečaja, likvidacije, niti pred suspenzijom plaćanja.

Sudski sporovi koji su u toku sa aspekta izvjesnosti i procjena menadžmenta takodje potvrđuju da u daljem poslovanju ne treba očekivati ekonomske probleme, odnosno probleme likvidnosti po osnovu sudskih i izvršnih presuda.

Društva koja su u procesu restrukturiranja su se sporazumjela po svim osnovnim sadržajima ugovora i jedinstveno definsali:

- predmet ugovora,
- pravno sledbeništvo cijele imovine i svih obaveza,

- dan obračuna pripajanja,
- prava data članovima uprave društava koja učestvuju u spajanju,
- pitanje posebnih prava datih vlasnicima ili držaocima hartija od vrijednosti preuzetih društava,
- djelatanost društva preuzimaoca,
- stupanje na snagu i važnost ugovora, kao i
- ostale odredbe.²

Može se zaključiti da će uz realnu realizaciju programa restrukturiranja položaj zaposlenih biti još bolji i da se za akcionare može očekivati ostvarivanje još većeg profita po akciji, ukoliko se ne dogode nepredvidjeni događaji u ostvarivanju osnovnih sadržaja rada.

Društva koja učestvuju u procesima restrukturiranja u cjelni su upoznta sa svim pravnim i ekonomskim posljedicama spajanja.

Tačkom 2 –Pravno sljedbeništvo imovine i obaveza definsano je da :

- preuzeta društva prenose svu imovinu:obrtnu, nekretnine i opremu, sva nematerijalna ulaganja ,sve dugoročne i kratkoročne obaveze, licence, dozvole , koncesije i drugu pravnu imovinu.

Društvo preuzimalac preuzima od preuzetih društava i sve zaposlene na dan restrukturiranja sa svim pravima koja su imali u preuzetim društvima koja su definisana zakonima i kolektivnim ugovorima, (Zakon o radu članovi 87-90).

Prvom tačkom je definisano i da međuosobna potraživanja, ugovori, prava i obaveze izmedju preuzetih društava i društva preuziamoca prestaju da postoje iz razloga spajanja društva u jedno pravno lice.

Članom 2,4 definsano je da se poslovi restrukturiranja cini javnim, objavljivanjem u Službenom listu Crne Gore, čime će povjerioci i saugovarači biti finalno informisani u skladu sa zakonsikm propisma. Takodje je definsano da će društva u postupku restrukturiranja, u skladu sa ugovorima i u zakonski definisanom vremenu svim povjeriocima uručiti pisana obavještenja o restrukturiranju.

Društvo preuzimalac preuzima sva prava i obaveze koje postoje po osnovu licenci koje si izdate društvu-T-Mobile od strane Agencije za telekomunikacije .

Ovo pitanje je defrinisano u pismu br.01-277/2 od 9.02. koje je Agencija za elektronske komunkacije i poštansku djelatnost dostavila Crnogorskom Telekomu, gdje se pored ostalog kaže:

"..da nema nikakvih proceduralnih i normativnih barijera za takvu integraciju, kao i da ce Agencija, sa svoje strane, prilagoditi svoje akte takvom pravnom ustrojstvu."

Ugovorom o spajanju definsano je da licima koja su u postupku restrukturiranja

² /sastavni din ugovora su i osnovni pokazatelji –rezulatai polsovanja društva u procesu restrukturiranja,

ne pripadaju nikakva posebna prava zbog prestanka njihovih funkcija u skladu sa spajanjem.

□ **Finansijski iskazi za 2006, 2007, i 2008. godine³**

Maticno društvo ima internog revizora, Odbor za reviziju koji funkcionišu na bazi usvojenih pravila i standarda, takodje postoji i pisani akt o računovodstvenim politikama na osnovu kojih se vode poslovne evidencije .

Finansijski iskazi, pojednačno i konsolidovani uradjeni su u skladu sa medjunarodnim računovodstvenim standardima što je potvrđeno i u izvještajima nezavisnog revizora.

□ **Statut Crnogorskog Telekom AD –Podgorica,-prečišćen tekst**

Statut sadrži sve elemente koji su predmet Ugovora o spajanju i izvještaja o pravnim i ekonomskim razlozima i posljedicama restrukturiranja.Statut sadrži i podatke o kapitalu društva koje je preuzimalac.

ZAKLJUČAK

Imajući u vidu sve navedno, posebno činjenice i elaboraciju sadržanu u izvještaju o pravnim i ekonomskim posljedicama restrukturiranja, kao i nacrt Ugovora o spajanju pripajanjem, može se zaključiti da su se stekli svi potrebni uslovi da se na Skupštini akcionara donesu–usvoje pripremljene odluke i usvoje sva akta koja se odnose na restrukturiranje društava, jer su u potpunosti ispoštovani i ispunjeni uslovi definisani iz Zakona o privrednim duštvima posebno članovi 22 i 22a i drugim propisima i da se od strane menadžmenta ta akta procesuiraju kod nadležnih organa.

U Podgorici, 25 mart 2009. god,



Markisic Mirsad Omer , nezavisni ekspert

³/Smatram da su se stekli uslovi da se nakon okončanja postupka restrukturiranja, u skladu sa medjunarodnim računovodstvenim standardima i medjunarodnim standardima o procjeni izvrši nova procjena jer je od posljednjeg izvještaja o procjeni proteklo skoro šest godina.

T Crnogorski
Telekom A.D.
Broj/ 02-7415
Podgorica/ 25. 03. 2009

Internet Crna Gora d.o.o.
Broj/ 403
Podgorica/ 25. 03. 2009 god

T Mobile T-Mobile Crna Gora d.o.o.
Broj/ 09-4600
Podgorica/ 25. 03. 2009 200 god.

IZVJEŠTAJ

o pravnim i ekonomskim razlozima i posljedicama

statusne promjene spajanja

koje prolaze društva

Crnogorski Telekom a.d. Podgorica

T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica

i

Internet Crna Gora d.o.o.
za realizaciju i eksploataciju Internet projekta Podgorica

Podgorica, 24 Mart 2009. godine

SADRŽAJ

1. UVOD	3
2. ZAKONSKI OSNOV STATUSNE PROMJENE SPAJANJA	4
3. IZVJEŠTAJ O UGOVORU O SPAJANJU.....	5
4. EKONOMSKA OPRAVDANOST I ANALIZA RENTABILNOSTI SA TRŽIŠNIM POLOŽAJEM UČESNIKA STATUSNE PROMJENE	7
5. ZAKLJUČAK.....	9

1. UVOD

Uzimajući u obzir namjeru sljedećih društava:

1. Crnogorski Telekom a.d. Podgorica, akcionarsko društvo sa registrovanim sjedištem u Podgorici, Moskovska 29, registrovanog pri Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici sa registracionim brojem 4-0000618 (u daljem tekstu: „Društvo preuzimalac“ ili „Crnogorski Telekom“);
2. T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica, društvo sa ograničenom odgovornošću, sa registrovanim sjedištem u Podgorici, Moskovska 29, registrovanog pri Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici sa registracionim brojem 5-0070480 (u daljem tekstu: „T-Mobile“); i
3. Internet Crna Gora d.o.o. za realizaciju i eksploataciju Internet projekta Podgorica, društvo sa ograničenom odgovornošću, sa registrovanim sjedištem u Podgorici, Moskovska 29, registrovanog pri Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici sa registracionim brojem 5-0070480 (u daljem tekstu: „Internet“ ook su T-Mobile i Internet u daljem tekstu zajedno oslovljavani sa „Preuzeta društva“);

da sprovedu statusnu promjenu spajanja u skladu sa odredbama člana 22a stav 2 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list RCG", br. 06/02 i "Službeni list CG", br. 17/07 i 01/2105/2; u daljem tekstu „Zakon“), Odbor Direktora Društva preuzimaoca donosi ovaj izvještaj o pravnim i ekonomskim razlozima i posljedicama statusne promjene spajanja kroz koje prolaze društva Crnogorski Telekom, T-Mobile i Internet (u daljem tekstu: „Izvještaj“) kojim obrazlaže predloženi nacrt ugovora o spajanju, ekonomsku opravdanost statusne promjene i zakonsku osnovu iste kao i o rentabilnosti i tržišnom položaju učesnika statusne promjene.

Izvještaj se sastavlja radi upoznavanja osnivača, koji vrše funkciju skupštine društava, o statusnoj promjeni spajanja kako bi mogli da donesu relevantnu odluku u tom pogledu.

2. Zakonski osnov statusne promjene spajanja uz pripajanje

Zakonski osnov za sprovođenje statusne promjene spajanja kroz koju prolaze Društvo preuzimalac i Preuzeta društva predstavljaju članovi 22 i 22a Zakona. Statusna promjena spajanja će biti sprovedena u redovnom postupku a ne u skraćenom, iako su uslovi za sprovođenje postupka pojednostavljenog spajanja predviđeni članom 22 b Zakona ispunjeni usled činjenice da je Društvo preuzimalac registrovano kao vlasnik 100 % udjela u Preuzetim društvima.

Namjera Društva preuzimaoca i Preuzetih društava je da na osnovu odluka osnivača društava kojima se odobrava zaključenje Ugovora o spajanju, a koji vrše funkciju skupštine društava, sprovedu statusnu promjenu spajanje, u smislu napred navedenih odredbi Zakona, nakon koje će Preuzeta društva prestati da postoje bez sprovođenja postupka likvidacije prenoseći Društvu Preuzimaocu cjelokupnu svoju imovinu i obaveze.

3. Izvještaj o Ugovoru o spajanju

Predmet Ugovora o spajanju uz pripajanje

Predmet Ugovora je statusna promjena spajanja kroz koju Društvo preuzimalac i Preuzeta društva prolaze radi sprovođenja statusne promjene spajanja Preuzetih društava Društvu preuzimaocu, pri čemu Preuzeta društva prestaju da postoje od momenta registracije statusne promjene pri Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.

Osnovni kapital, vlasnička struktura i Srazmerna zamena udela

Ukupni osnovni kapital Društva Preuzimaoca prije statusne promjene spajanja iznosi: EUR 140.996.394.

Ukupni osnovni kapital T-Mobile-a prije statusne promjene spajanja iznosi: EUR 22.822.129.

Ukupni osnovni kapital Interneta prije statusne promjene spajanja iznosi: EUR 985.494.

Nakon sprovođenja ove statusne promjene, a u skladu sa članom 22 stav 6 Zakona, osnovni kapital Društva preuzimaoca se neće povećati za iznos osnovnog kapitala Preuzetih društava usled činjenice da je Društvo preuzimalac registrovano kao vlasnik 100 % udjela u Preuzetim društvima te da usled toga Društvo preuzimalac neće povećavati kapital niti emitovati nove akcije.

Registracijom statusne promjene spajanja pri Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici neće doći ni do kakve promjene u vlasničkoj strukturi Društva preuzimaoca.

Vršenje imovinskih, upravljačkih i drugih prava nakon statusne promjene

Nakon izvršene statusne promjene spajanja postojeći akcionari Društva preuzimaoca će nastaviti da u istom obimu vrše sva imovinska, upravljačka i druga prava.

Prava i obaveze iz Ugovora o spajanju

U skladu sa odredbama nacрта Ugovora, potrebno je da Društvo preuzimalac i Preuzeta društva saglasno potvrde da su im poznate sve činjenice od značaja za zaključenje Ugovora i sprovođenje statusne promjene spajanja.

Dalje, Društvo preuzimalac i Preuzeta društva su saglasni da će Društvo preuzimalac odgovarati za sve obaveze koje su nastale u poslovanju Preuzetih društava do dana registracije statusne promjene spajanja i brisanja Preuzetih društava iz registra koji se vodi pri Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.

Kao obavezan podatak u Ugovoru, ugovorne strane će se odrediti dan od koga se smatra da su svi poslovi Preuzetih društava preuzeti za račun Društva preuzimaoca - "Dan spajanja". Danom spajanja se ima smatrati dan ovjere ugovora o spajanju u nadležnom sudu u Podgorici.

Stupanje na snagu Ugovora

Ugovor će stupiti na snagu nakon usvajanja u istovetnom tekstu od strane skupština Društva preuzimaoca i Preuzetih društava (tj. Odbora direktora Crnogorskog Telekomu u svojstvu skupština Preuzetih društava) i sudske ovjere svih potpisa na ugovoru.

Izmjene i dopune Ugovora

Izmjene i dopune Ugovora vršiće se Aneksima na Ugovor, činiće njegov sastavni dio i važiće samo ako su sastavljeni u pisanoj formi i propisno potpisani od strane Ugovornih strana i ovjereni od strane suda.

Izmjene i dopune Statuta Društva Preuzimaoca

Sastavni dio Ugovora predstavlja i prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva preuzimaoca kojom se konstatuju dopune registrovanih djelatnosti u skladu sa Ugovorom.

Statut Društva preuzimaoca mijenja se u skladu sa Ugovorom na osnovu koga će se doći do promjene (proširenja obima) djelatnosti u Društvu preuzimaocu.

Brisanje Preuzetih Društava

Posljedica registracije statusne promjene spajanja pri Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici je brisanje Preuzetih društava iz registra privrednih subjekata.

4. Ekonomska opravdanost i analiza rentabilnosti sa tržišnim položajem učesnika statusne promjene

Ekonomska opravdanost i analiza rentabilnosti

Crnogorski Telekom i njegova zavisna društva, T-Mobile Crna Gora i Internet Crna Gora, vodeći provajderi telekomunikacionih usluga i usluga informacionih tehnologija u Crnoj Gori, zajedno imaju statine hiljade korisnika, fizičkih i pravnih lica, kojima nude širok spektar modernih telekomunikacionih i IT usluga.

Dobrobit korisnika predstavlja glavni cilj djelovanja grupe Crnogorskog Telekoma. Njen cilj je da ostane najbolja i najpoznatija kompanija u oblasti pružanja telekomunikacionih usluga u zemlji, i to u svim segmentima tih usluga, fiksnih, bežičnih ili širokopojasnih ili kompleksnih IT rešenja. Budućnost Crnogorskog Telekoma je zasnovana na proizvodima i uslugama koji su dizajnirani u skladu sa zahtjevima korisnika, na prvoklasnom kvalitetu mreže i na značajnim poboljšanjima efikasnosti. Korisnicima su potrebne visokokvalitetne usluge i efikasna briga o korisniku, što sve može optimalno biti obezbijedjeno od strane jedne kompanije koja nije sputana internim barijerama.

U posljednje vrijeme, nove tehnologije kao što je širokopojasni pristup internetu i mobilne komunikacije, drastično su promijenile situaciju na polju telekomunikacija. Ne postoje više jasne granice između usluga fiksne ili mobilne telefonije ili IT usluga koje zahtjevaju korisnici. Statusna promjena spajanja bi rezultirala u prednostima za korisnike i konkurenciju, zbog efikasnije strukture korporativnog upravljanja kao i optimalnog korišćenja sredstava kompanije. U cilju očuvanja svoje postojeće i pojačanja buduće konkurentne pozicije, Crnogorski Telekom nema alternativu već takodje mora da unese izmjene u svoju internu strukturu. Crnogorski Telekom je već pokrenuo važne interne organizacione i operativne promjene. Ovo je rezultiralo u značajnim poboljšanjima u efikasnosti i u povećanom nivou kvaliteta ponudjenih usluga. Postupak spajanja Preuzetih društava je sljedeći logičan i prirodan korak u ovom procesu čiji je cilj da poboljša iskustva korisnika, svoju konkurentnost kao i efikasnost.

Sljedeći benefiti se ogledaju u pojednostavljenoj administraciji, povećanoj organizacijskoj i radnoj efikasnosti koja može dovesti do značajnih ušteda troškova i boljoj finansijskoj i konkurentnijoj poziciji na tržištu.

Nadalje, očekuje se da spajanje smanji rizike u uskladjivanju poreza, posebno u oblasti medjokopmanijskog transfera plaćanja kao i da pojednostavi poresku administraciju.

Sa ovim strukturalnim promjenama, očekuje se da će, uprkos izazovima tržišta i privrede, Kompanija biti u poziciji da realizuje buduće planove.

U 2008, neto prihodi grupe Crnogorskog Telekoma su iznosili 24.642.164 i to :

- (i) Neto prihod Crnogorskog Telekoma : EUR 10.465.559
- (ii) Neto prihod T-Mobile Crna Gora: EUR 12.717.119
- (iii) Neto prihod Internet Crna : EUR 1.159.705

Zbog gore navedenih pogodnosti, predloženo spajanje će rezultirati također i u povećanoj vrijednosti za akcionare.

Uticij spajanja na tržište učesnika statusne promjene

Statusna promjena spajanja neće dovesti do promjene akcionara Društva preuzimaoca niti do povećanja osnovnog kapitala Društva preuzimaoca, pri čemu Društvo preuzimalac i Preuzeta Društva nemaju druga povezana lica u Crnoj Gori (sa vlasništvom preko 51%) niti se Društvo preuzimalac bavi istom djelatnošću kao i Preuzeta društva.

Imajući u vidu da se Društvo preuzimalac ne bavi pružanjem usluga mobilne telefonije i dial-up internet uslugama, koje obavljaju Preuzeta društva, a uzimajući u obzir gore navedene vrijednosti, napominjemo da:

(1) da nakon postupka spajanja neće doći do promjene tržišnog udijela koji trenutno imaju Društvo preuzimalac i Preuzeta društva na relevantnim tržištima mobilne telefonije i dial-up internet usluga na teritoriji Crne Gore, i da

(2) prema tome statusna promjena spajanja ne ometa efektivnu konkurenciju na tržištu.


Pogodnosti za relevantno tržište

U osnovi, očekuje se povećanje kvaliteta postojećih usluga koje trenutno pružaju Društvo preuzimalac i Preuzeta društva i uvođenje novih usluga i savremenih tehnologija. Razvoj i unaprijedjenje usluga i investiranje u nove tehnologije stvorice uslove za dodatni podsticaj konkurentima koje trenutno Društvo preuzimalac i Preuzeta društva imaju na crnogorskom tržištu.

5. ZAKLJUČAK

U skladu sa naprijed navedenim, članovi Odbora Direktora Društva preuzimaoća smatraju da bi akcionari Društva preuzimaoća trebalo da donesu pozitivnu odluku o predloženoj statusnoj promjeni spajanja.


Izvršni direktor Crnogorski Telekom a.d. Podgorica




Slavoljub Popadic




Izvršni direktor T-Mobile Crna Gora d.o.o.




Georg Muendi



v.d. Izvršni direktor Internet Crna Gora d.o.o.




Slavoljub Popadic



Članovi Odbora Direktora:

Za Crnogorski Telekom a.d. Podgorica



Daniel Szasz, Predsjednik Odbora direktora




Za T-Mobile Crna Gora d.o.o.



Denes Sziuha, Član Odbora direktora CT u funkciji Skupštine



Za Internet Crna Gora d.o.o.



Denes Sziuha, Član Odbora direktora CT u funkciji Skupštine



Internet Crna Gora d.o.o.

Broj / 404

Podgorica / 5 / 13 / 2008 god.

Na osnovu člana 22a, stav 3 i 10, a u skladu sa članom 79 Zakona o privrednim društvima («Službeni list Crne Gore», broj 06/02, 17/07 i 80/08) i na osnovu člana 20, stava 2 tačka 15 i 18 i stava 3 Statuta Internet Crna Gora d.o.o. Podgorica, Odbor direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, u funkciji Skupštine Internet Crna Gora d.o.o. Podgorica, na Četvrtoj redovnoj sjednici od 24. marta 2009. godine, donio je

Odluku (72/24032009)

o

odobrevanju spajanja i usvajanju konačnog nacrtu Ugovora o spajanju uz pripajanje između društava Crnogorski Telekom a.d. Podgorica, T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica and Internet Crna Gora d.o.o. za realizaciju i eksploataciju Internet projekta Podgorica

Član 1.

Odbor direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, u funkciji Skupštine Internet Crna Gora d.o.o. Podgorica **odobrava** spajanje uz pripajanje između društava Crnogorski Telekom a.d. Podgorica, T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica and Internet Crna Gora d.o.o. za realizaciju i eksploataciju Internet projekta Podgorica.

Član 2.

Odbor direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, u funkciji Skupštine Internet Crna Gora d.o.o. Podgorica **usvaja** konačni nacrt Ugovora o spajanju uz pripajanje između društava Crnogorski Telekom a.d. Podgorica, T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica and Internet Crna Gora d.o.o. za realizaciju i eksploataciju Internet projekta Podgorica.

Član 3.

Odbor direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, u funkciji Skupštine Internet Crna Gora d.o.o. Podgorica **ovlašćuje** Denes Sziluhu, člana Odbora direktora i Slavoljuba Popadića, v.d. izvršnog direktora Internet Crna Gora d.o.o. Podgorica da, u ime Internet Crna Gora d.o.o. Podgorica potpišu konačni nacrt Ugovora o spajanju uz pripajanje između društava Crnogorski Telekom a.d. Podgorica, T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica i Internet Crna Gora d.o.o. za realizaciju i eksploataciju Internet projekta Podgorica.

Član 4.

Gore pomenuti konačni nacrt Ugovora o spajanju dostaviće se Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici radi objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore", u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Član 5.

Konačni Ugovor o spajanju usvojiće Odbor direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, u funkciji Skupštine Internet Crna Gora d.o.o. Podgorica nakon isteka perioda tokom kojeg akcionari imaju pravo uvida u dokumenta, u skladu sa Zakonom.

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik

Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d.
u funkciji Skupštine Internet Crna Gora d.o.o.

Daniel Szasz



Obrazloženje

Pošto je Internet Crna Gora d.o.o. Podgorica jedno od društava koje učestvuje u spajanju i u skladu sa odgovarajućim odredbama Zakona o privrednim društvima, Odbor direktora Odbor direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, u funkciji Skupštine Internet Crna Gora d.o.o. Podgorica donio je predmetnu odluku.

Na osnovu člana 22a, stav 3 i 10 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", broj 06/02, 17/07 i 80/08) i člana 31, stav 2 tačka 23 i stav 3 i 4 Statuta Crnogorskog Telekomu a.d. Podgorica, Odbor direktora Crnogorskog Telekomu a.d. Podgorica na Četvrtoj redovnoj sjednici od 24. marta 2009. godine, donio je

Odluku(70/24032009)

o
usvajanju konačnog nacrtu Ugovora o spajanju uz pripajanje
između društava Crnogorski Telekom a.d. Podgorica,
T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica i
Internet Crna Gora d.o.o. za realizaciju i eksploataciju Internet projekta Podgorica

Član 1.

Usvaja se konačni nacrt Ugovora o spajanju uz pripajanje između društava Crnogorski Telekom a.d. Podgorica, T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica i Internet Crna Gora d.o.o. za realizaciju i eksploataciju Internet projekta Podgorica, kao predlog za konačno usvajanje od strane Skupštine akcionara.

Član 2.


Ovlašćuje se Daniel Szasz, predsjednik Odbora direktora i Slavoljub Popadić, izvršni direktor Crnogorskog Telekomu a.d. Podgorica, potpišu konačni nacrt Ugovora o spajanju.

Član 3.

Gore navedeni nacrt Ugovora o spajanju dostaviće se Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici radi objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore", u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 PREDsjedNIK ODBORA DIREKTORA,
Daniel Szasz


Obrazloženje

U skladu sa navedenim odredbama Zakona o privrednim društvima Crne Gore, Odbor direktora donio je predmetnu odluku.

Na osnovu člana 22a, stav 3 i 10, a u skladu sa članom 79 Zakona o privrednim društvima (Službeni list Crne Gore, broj 06/02, 17/07 i 80/08) i na osnovu člana 17, stava 1 tačka 5 i 24 i stava 2 Statuta T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica, Odbor direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, u funkciji Skupštine T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica, na Četvrtoj redovnoj sjednici od 24. marta 2009. godine, donio je

Odluku(71/24032009)

o

odobranju spajanja i usvajanju konačnog nacrtu Ugovora o spajanju uz pripajanje između društava Crnogorski Telekom a.d. Podgorica, T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica and Internet Crna Gora d.o.o. za realizaciju i eksploataciju Internet projekta Podgorica

Član 1.

Odbor direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, u funkciji Skupštine T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica odobrava spajanje uz pripajanje između društava Crnogorski Telekom a.d. Podgorica, T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica and Internet Crna Gora d.o.o. za realizaciju i eksploataciju Internet projekta Podgorica.

Član 2.

Odbor direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, u funkciji Skupštine T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica usvaja konačni nacrt Ugovora o spajanju uz pripajanje između društava Crnogorski Telekom a.d. Podgorica, T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica and Internet Crna Gora d.o.o. za realizaciju i eksploataciju Internet projekta Podgorica.

Član 3.

Odbor direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, u funkciji Skupštine T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica ovlašćuje Denes Szluhu, člana Odbora direktora i Georg Muendla, izvršnog direktora T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica da, u ime T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica potpišu konačni nacrt Ugovora o spajanju uz pripajanje između društava Crnogorski Telekom a.d. Podgorica, T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica i Internet Crna Gora d.o.o. za realizaciju i eksploataciju Internet projekta Podgorica.

Član 4.

Gore pomenuti konačni nacrt Ugovora o spajanju dostaviće se Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici radi objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore", u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Član 5.

Konačni Ugovor o spajanju usvojiće Odbor direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, u funkciji Skupštine T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica nakon isteka perioda tokom kojeg akcionari imaju pravo uvida u dokumenta, u skladu sa Zakonom.

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsjednik
Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d.
u funkciji Skupštine T-Mobile Crna Gora d.o.o.
Daniel Szasz

Obrazloženje

Pošto je T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica jedno od društava koje učestvuje u spajanju i u skladu sa odgovarajućim odredbama Zakona o privrednim društvima, Odlučio direktora Odbor direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, u funkciji Skupštine T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica donio je predmetnu odluku.



Crnogorski Telekom A.D.
Moskovska 29, 81000 Podgorica

Broj /	02-2418
Podgorica /	25.03.2009

PRIVREDNI SUD

Centralni registar

n/r Registratoru

PODGORICA

25.03. 2009.

Datum
Vas broj
Predmet

Dostavljanje neophodnih dokumenata vezano za restrukturiranje putem pripajanja

Poštovani,

U prilogu akta dostavljamo Vam:

- Izveštaj o pravnim i ekonomskim razlozima i posljedicama statusne promjene spajanja kroz koje prolaze društva Crnogorski Telekom a.d. Podgorica, T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica i Internet Crna Gora d.o.o. za realizaciju i eksploataciju internet projekta, Podgorica
- Izveštaj eksperta o načinu i uslovima restrukturiranja Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica spajanjem Internet Crna Gora d.o.o. Podgorica i T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica Crnogorskom Telekomu a.d. Podgorica
- Nacrt Ugovora o spajanju uz pripajanje izmedju društava Crnogorski Telekom a.d. Podgorica, T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica i Internet Crna Gora d.o.o. Podgorica
- Odluku o odobravanju spajanja i usvajanju konačnog nacrta ugovora o spajanju uz pripajanje izmedju društava Crnogorski Telekom a.d. Podgorica, T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica i Internet Crna Gora d.o.o. Podgorica (za T-Mobile)
- Odluku o odobravanju spajanja i usvajanju konačnog nacrta ugovora o spajanju uz pripajanje izmedju društava Crnogorski Telekom a.d. Podgorica, T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica i Internet Crna Gora d.o.o. Podgorica (za Internet)
- Odluku o usvajanju konačnog nacrta ugovora o spajanju uz pripajanje izmedju društava Crnogorski Telekom a.d. Podgorica, T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica i Internet Crna Gora d.o.o. Podgorica (za Crnogorski Telekom),

Crnogorski Telekom A.D.
Moskovska 29, 81000 Podgorica, Crna Gora
Adresa
Telefon +382 81 433 704
Fax +382 81 432 400
E-mail office@telekom-cg.com
Web site www.telekom-cg.com
PIB 02289377
FDV reg. broj 20/31 00049 4
Euro račun KKB 510-103-22, Atlasmont banka 505-100-52, Montenegro banka 530-1258-22

kao i odgovarajuće formulare propisane od strane Centralnog registra Privrednog suda.

Takodje, u skladu sa Zakonom, a uz prilaganje dokaza o plaćenju taksi, molimo Vas da integralni tekst Ugovora o spajanju objavite u prvom narednom broju »Službenog lista Crne Gore«.

S poštovanjem,

Sekretar Crnogorskog Telekom a.d.

R. Strugar
Ratka Strugar



Na osnovu člana 22a, stav 2 Zakona o privrednim društvima («Službeni list Crne Gore», broj 06/02, 17/07 i 80/08) i na osnovu člana 20, stav 2, tačka 15 i 18 i stava 3 Statuta Internet Crna Gora d.o.o. Podgorica, Odbor direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, u funkciji Skupštine Internet Crna Gora d.o.o. Podgorica, na Četvrtoj redovnoj sjednici od 24. marta 2009. godine, donio je

Odluku (69/24032009)

o

usvajanju konačnog nacrtu izvještaja o pravnim i ekonomskim razlozima i posljedicama statusne promjene spajanja kroz koje prolaze društva

Crnogorski Telekom a.d. Podgorica, T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica and Internet Crna Gora d.o.o. za realizaciju i eksploataciju Internet projekta Podgorica

Član 1.

Odbor direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, u funkciji Skupštine Internet Crna Gora d.o.o. Podgorica usvaja konačni nacrt izvještaja o pravnim i ekonomskim razlozima i posljedicama statusne promjene spajanja kroz koje prolaze društva Crnogorski Telekom a.d. Podgorica, T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica and Internet Crna Gora d.o.o. za realizaciju i eksploataciju Internet projekta Podgorica.

Član 2.

Odbor direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, u funkciji Skupštine Internet Crna Gora d.o.o. Podgorica ovlašćuje Denes Szluhu, člana Odbora direktora i Slavoljuba Popadića, v.d. izvršnog direktora Internet Crna Gora d.o.o. Podgorica da, u ime Internet Crna Gora d.o.o. Podgorica potpišu konačni nacrt izvještaja o pravnim i ekonomskim razlozima i posljedicama statusne promjene spajanja kroz koje prolaze društva Crnogorski Telekom a.d. Podgorica, T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica and Internet Crna Gora d.o.o. za realizaciju i eksploataciju Internet projekta Podgorica.

Član 3.

Konačni izvještaj o pravnim i ekonomskim razlozima i posljedicama statusne promjene spajanja kroz koje prolaze društva Crnogorski Telekom a.d. Podgorica, T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica and Internet Crna Gora d.o.o. za realizaciju i eksploataciju Internet projekta Podgorica usvojiće Odbor direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, u funkciji Skupštine Internet Crna Gora d.o.o. Podgorica nakon isteka perioda tokom kojeg akcionari imaju pravo uvida u dokumenta, u skladu sa Zakonom.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik

Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d.
u funkciji Skupštine Internet Crna Gora d.o.o.

Daniel Szasz



Crnogorski Telekom A.D.
Broj/ 02-7415
Podgorica/ 25. 03. 2009

T-Mobile T-Mobile Crna Gora d.o.o.
Internet Crna Gora d.o.o. Broj/ 09-4600
Broj/ 403 Podgorica/ 25. 03. 2009
Podgorica/ 25. 03. 2009 god.

IZVJEŠTAJ

o pravnim i ekonomskim razlozima i posljedicama

statusne promjene spajanja

kroz koje prolaze društva

Crnogorski Telekom a.d. Podgorica

T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica

Internet Crna Gora d.o.o.
za realizaciju i eksploataciju Internet projekta Podgorica

Podgorica, 24 Mart 2009. godine

SADRŽAJ

1. UVOD	3
2. ZAKONSKI OSNOV STATUSNE PROMJENE SPAJANJA.....	4
3. IZVJEŠTAJ O UGOVORU O SPAJANJU	5
4. EKONOMSKA OPRAVDANOST I ANALIZA RENTABILNOSTI SA TRŽIŠNIM POLOŽAJEM UČESNIKA STATUSNE PROMJENE.....	7
5. ZAKLJUČAK.....	9

1. UVOD

Uzimajući u obzir namjeru sljedećih društava:

1. **Crnogorski Telekom a.d. Podgorica**, akcionarsko društvo sa registrovanim sjedištem u Podgorici, Moskovska 29, registrovanog pri Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici sa registracionim brojem 4-0000618 (u daljem tekstu: „Društvo preuzimalac” ili „Crnogorski Telekom”);
2. **T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica**, društvo sa ograničenom odgovornošću, sa registrovanim sjedištem u Podgorici, Moskovska 29, registrovanog pri Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici sa registracionim brojem 5-0070480 (u daljem tekstu: „T-Mobile”); i
3. **Internet Crna Gora d.o.o. za realizaciju i eksploataciju Internet projekta Podgorica**, društvo sa ograničenom odgovornošću, sa registrovanim sjedištem u Podgorici, Moskovska 29, registrovanog pri Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici sa registracionim brojem 5-0070480 (u daljem tekstu: „Internet” dok su T-Mobile i Internet u daljem tekstu zajedno oslovljavani sa „Preuzeta društva”);

da sprovedu statusnu promjenu spajanja u skladu sa odredbama člana 22a stav 2 Zakona o privrednim društvima (“Službeni list RCG”, br. 06/02 i “Službeni list CG”, br. 17/07 i 01/2105/2; u daljem tekstu „Zakon”), Odbor Direktora Društva preuzimaoca donosi ovaj izvještaj o pravnim i ekonomskim razlozima i posljedicama statusne promjene spajanja kroz koje prolaze društva Crnogorski Telekom, T-Mobile i Internet (u daljem tekstu: „Izvještaj”) kojim obrazlaže predloženi nacrt ugovora o spajanju, ekonomsku opravdanost statusne promjene i zakonsku osnovu iste kao i o rentabilnosti i tržišnom položaju učesnika statusne promjene.

Izvještaj se sastavlja radi upoznavanja osnivača, koji vrše funkciju skupštine društava, o statusnoj promjeni spajanja kako bi mogli da donesu relevantnu odluku u tom pogledu.

2. Zakonski osnov statusne promjene spajanja uz pripajanje

Zakonski osnov za sprovođenje statusne promjene spajanja kroz koju prolaze Društvo preuzimalac i Preuzeta društva predstavljaju članovi 22 i 22a Zakona. Statusna promjena spajanja će biti sprovedena u redovnom postupku a ne u skraćenom, iako su uslovi za sprovođenje postupka pojednostavljenog spajanja predviđeni članom 22 b Zakona ispunjeni usled činjenice da je Društvo preuzimalac registrovano kao vlasnik 100 % udjela u Preuzetim društvima.

Namjera Društva preuzimaoca i Preuzetih društava je da na osnovu odluka osnivača društava kojima se odobrava zaključenje Ugovora o spajanju, a koji vrše funkciju skupštine društava, sprovedu statusnu promjenu spajanje, u smislu napred navedenih odredbi Zakona, nakon koje će Preuzeta društva prestati da postoje bez sprovođenja postupka likvidacije prenoseći Društvu Preuzimaocu cjelokupnu svoju imovinu i obaveze.

3. Izvještaj o Ugovoru o spajanju

Predmet Ugovora o spajanju uz pripajanje

Predmet Ugovora je statusna promjena spajanja kroz koju Društvo preuzimalac i Preuzeta društva prolaze radi sprovođenja statusne promjene spajanja Preuzetih društava Društvu preuzimaocu, pri čemu Preuzeta društva prestaju da postoje od momenta registracije statusne promjene pri Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.

Osnovni kapital, Vlasnička struktura i Srazmerna zamena udela

Ukupni osnovni kapital Društva Preuzimaoca prije statusne promjene spajanja iznosi: EUR 140.996.394.

Ukupni osnovni kapital T-Mobile-a prije statusne promjene spajanja iznosi: EUR 22.822.129.

Ukupni osnovni kapital Interneta prije statusne promjene spajanja iznosi: EUR 985.494.

Nakon sprovođenja ove statusne promjene, a u skladu sa članom 22 stav 6 Zakona, osnovni kapital Društva preuzimaoca se neće povećati za iznos osnovnog kapitala Preuzetih društava usled činjenice da je Društvo preuzimalac registrovano kao vlasnik 100 % udjela u Preuzetim društvima te da usled toga Društvo preuzimalac neće povećavati kapital niti emitovati nove akcije.

Registracijom statusne promjene spajanja pri Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici neće doći ni do kakve promjene u vlasničkoj strukturi Društva preuzimaoca.

Vršenje imovinskih, upravljačkih i drugih prava nakon statusne promjene

Nakon izvršene statusne promjene spajanja postojeći akcionari Društva preuzimaoca će nastaviti da u istom obimu vrše sva imovinska, upravljačka i druga prava.

Prava i obaveze iz Ugovora o spajanju

U skladu sa odredbama nacrtu Ugovora, potrebno je da Društvo preuzimalac i Preuzeta društva saglasno potvrde da su im poznate sve činjenice od značaja za zaključenje Ugovora sprovođenje statusne promjene spajanja.

Dalje, Društvo preuzimalac i Preuzeta društva su saglasni da će Društvo preuzimalac odgovarati za sve obaveze koje su nastale u poslovanju Preuzetih društava do dana registracije statusne promjene spajanja i brisanja Preuzetih društava iz registra koji se vodi pri Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.

Kao obavezan podatak u Ugovoru, ugovorne strane će se odrediti dan od koga se smatra da su svi poslovi Preuzetih društava preduzeti za račun Društva preuzimaoca - "Dan spajanja". Danom spajanja se ima smatrati dan ovjere ugovora o spajanju u nadležnom sudu u Podgorici.

Stupanje na snagu Ugovora

Ugovor će stupiti na snagu nakon usvajanja u istovetnom tekstu od strane skupština Društva preuzimaoca i Preuzetih društava (tj. Odbora direktora Crnogorskog Telekomu u svojstvu skupština Preuzetih društava) i sudske ovjere svih potpisa na ugovoru.

Izmjene i dopune Ugovora

Izmjene i dopune Ugovora vršiće se Aneksima na Ugovor, činiće njegov sastavni dio i važiće samo ako su sastavljeni u pisanoj formi i propisno potpisani od strane Ugovornih strana i ovjereni od strane suda.

Izmjene i dopune Statuta Društva Preuzimaoca

Sastavni dio Ugovora predstavlja i prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva preuzimaoca kojom se konstatuju dopune registrovanih djelatnosti u skladu sa Ugovorom.

Statut Društva preuzimaoca mijenja se u skladu sa Ugovorom na osnovu koga će se doći do promjene (proširenja obima) djelatnosti u Društvu preuzimaocu.

Brisanje Preuzetih Društava

Posljedica registracije statusne promjene spajanja pri Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici je brisanje Preuzetih društava iz registra privrednih subjekata.

4. Ekonomska opravdanost i analiza rentabilnosti sa tržišnim položajem učesnika statusne promjene

Ekonomska opravdanost i analiza rentabilnosti

Crnogorski Telekom i njegova zavisna društva, T-Mobile Crna Gora i Internet Crna Gora, vodeći provajderi telekomunikacionih usluga i usluga informacionih tehnologija u Crnoj Gori, zajedno imaju stotine hiljada korisnika, fizičkih i pravnih lica, kojima nude širok spektar modernih telekomunikacionih i IT usluga.

Dobrobit korisnika predstavlja glavni cilj djelovanja grupe Crnogorskog Telekoma. Njen cilj je da ostane najbolja i najpoznatija kompanija u oblasti pružanja telekomunikacionih usluga u zemlji, i to u svim segmentima tih usluga, fiksnih, bežičnih ili širokopojasnih ili kompleksnih IT rešenja. Budućnost Crnogorskog Telekoma je zasnovana na proizvodima i uslugama koji su dizajnirani u skladu sa zahtjevima korisnika, na prvoklasnom kvalitetu mreže i na značajnim poboljšanjima efikasnosti. Korisnicima su potrebne visokokvalitetne usluge i efikasna briga o korisniku, što sve može optimalno biti obezbijedjeno od strane jedne kompanije koja nije sputana internim barijerama.

U posljednje vrijeme, nove tehnologije kao što je širokopojasni pristup internetu i mobilne komunikacije, drastično su promijenile situaciju na polju telekomunikacija. Ne postoje više jasne granice između usluga fiksne ili mobilne telefonije ili IT usluga koje zahtijevaju korisnici. Statusna promjena spajanja bi rezultirala u prednostima za korisnike i konkurenciju, zbog efikasnije strukture korporativnog upravljanja kao i optimalnog korišćenja sredstava kompanije. U cilju očuvanja svoje postojeće i pojačanja buduće konkurentne pozicije, Crnogorski Telekom nema alternativu već također mora da unese izmjene u svoju internu strukturu. Crnogorski Telekom je već pokrenuo važne interne organizacione i operativne promjene. Ovo je rezultiralo u značajnim poboljšanjima u efikasnosti i u povećanom nivou kvaliteta ponudjenih usluga. Postupak spajanja Preuzetih društava je sljedeći logičan i prirodan korak u ovom procesu čiji je cilj da poboljša iskustva korisnika, svoju konkurentnost kao i efikasnost.

Sljedeći benefiti se ogledaju u pojednostavljenoj administraciji, povećanoj organizacijskoj i radnoj efikasnosti koja može dovesti do značajnih ušteda troškova i boljoj finansijskoj i konkurentnijoj poziciji na tržištu.

Nadalje, očekuje se da spajanje smanji rizike u uskladjivanju poreza, posebno u oblasti medjukopmanijskog transfera plaćanja kao i da pojednostavi poresku administraciju.

Sa ovim strukturalnim promjenama, očekuje se da će, uprkos izazovima tržišta i privrede, Kompanija biti u poziciji da realizuje buduće planove.

U 2008, neto prihodi grupe Crnogorskog Telekoma su iznosili 24.642.164 i to:

- (i) Neto prihod Crnogorskog Telekoma : EUR 10.465.559
- (ii) Neto prihod T-Mobile Crna Gora: EUR 12.717.119
- (iii) Neto prihod Internet Crna : EUR 1.169.705

Zbog gore navedenih pogodnosti, predloženo spajanje će rezultirati također i u povećanoj vrijednosti za akcionare.

Uticaj spajanja na tržište učesnika statusne promjene

Statusna promjena spajanja neće dovesti do promjene akcionara Društva preuzimaoca niti do povećanja osnovnog kapitala Društva preuzimaoca, pri čemu Društvo preuzimalac i Preuzeta Društva nemaju druga povezana lica u Crnoj Gori (sa vlasništvom preko 51%) niti se Društvo preuzimalac bavi istom djelatnošću kao i Preuzeta društva.

Imajući u vidu da se Društvo preuzimalac ne bavi pružanjem usluga mobilne telefonije i dial-up internet uslugama, koje obavljaju Preuzeta društva, a uzimajući u obzir gore navedene vrijednosti, napominjemo da:

(1) da nakon postupka spajanja neće doći do promjene tržišnog udijela koji trenutno imaju Društvo preuzimalac i Preuzeta društva na relevantnim tržištima mobilne telefonije i dial-up internet usluga na teritoriji Crne Gore, i da

(2) prema tome statusna promjena spajanja ne ometa efektivnu konkurenciju na tržištu.

Pogodnosti za relevantno tržište

U osnovi, očekuje se povećanje kvaliteta postojećih usluga koje trenutno pružaju Društvo preuzimalac i Preuzeta društva i uvođenje novih usluga i savremenih tehnologija. Razvoji i unaprijeđenje usluga i investiranje u nove tehnologije stvorile uslove za dodatni podsticaj konkurentima koje trenutno Društvo preuzimalac i Preuzeta društva imaju na crnogorskom tržištu.

5. ZAKLJUČAK

U skladu sa naprijed navedenim, članovi Odbora Direktora Društva preuzimaoca smatraju da bi akcionari Društva preuzimaoca trebalo da donesu pozitivnu odluku o predloženoj statusnoj promjeni spajanja.

Izvršni direktor Crnogorski Telekom a.d. Podgorica



Slavoljub Popadic




Izvršni direktor T-Mobile Crna Gora d.o.o.




Georg Muendi



v.d. izvršni direktor Internet Crna Gora d.o.o.



Slavoljub Popadic



Članovi Odbora Direktora:

Za Crnogorski Telekom a.d. Podgorica




Daniel Szasz, Predsjednik Odbora direktora



Za T-Mobile Crna Gora d.o.o.



Denes Szluha, Član Odbora direktora i u funkciji Skupštine



Za Internet Crna Gora d.o.o.



Denes Szluha, Član Odbora direktora i u funkciji Skupštine



Internet Crna Gora d.o.o.
Broj / 401
Podgorica / 25. 03. 2009. god.

CRNOGORSKI TELEKOM a.d.
T-Mobile Crna Gora d.o.o.
Internet Crna Gora d.o.o.

Crnogorski Telekom A.D. Podgorica

Organizaciona jedinica	Broj opisa	Inicijal	Priloga (kolonids)
07	1363		

T-Mobile* T-Mobile Crna Gora d.o.o.
Broj / 08-4885
Podgorica / 25. 03. 2009. god.

I Z V J E Š T A J
eksperta o načinu i uslovima restrukturiranja Crnogorskog Telekoma a.d.
spajanjem Internet Crna Gora d.o.o. i T-Mobile Crna Gora d.o.o.,
Crnogorskom Telekomu a.d.

Podgorica, 25 mart 2009. godine

Uvod

Na osnovu Odluke Odbora direktora Crnogorskog Telekomu i Odbora direktora Crnogorskog Telekomu u funkciji Skupštine društva T-Mobile Crna Gora i društva Internet Crna Gora i Ugovora od 05.03.2009. godine, određjen sam za eksperta da sačinim Izvještaj o načinu i uslovima restrukturiranja Crnogorskog Telekomu a.d., spajanjem Interneta Crna Gora d.o.o. i T-Mobile Crna Gora d.o.o. Crnogorskom Telekomu a.d. Podgorica.

Prezentacija Društva

Crnogorski Telekom AD osnovan je u postupku podjele JP PTT Saobraćaja Podgorica, odlukom o podjeli ovog preduzeća na AD Telekom Crne Gore i DOO Pošta Crne Gore.

Registrowanje je izvršeno u decembru 1998.godine u Privrednom sudu u Podgorici Fi.5490/98.

Odlukom o podjeli preduzeća JPT Saobraćaja br.08-7420 od 28.10. 1998. godine definisano je da je AD Telekomu pravni štedbenik JP PTT saobraćaja Crne Gore u dijelu obavljanja registrovane djelatnosti telekomunikacija.

Sjedište Društva je u Podgorici.

Osnovni kapital društva je utvrđen u nominalnom iznosu od 140.996.889,75 € na dan 26.12.2003. godine, i podijeljen na 47.273.940 običnih akcija, koje se vode u dematerijalizovanom obliku kod Centralne depozitarne agencije u Podgorici.

T-Mobile Crna Gora doo, registarski broj 5-0070480/027, sa sjedištem u Podgorici,

Internet Crna Gora doo registarski broj 5-0085343/027, sa sjedištem u Podgorici,

Na dan sastavljanja ovog Izvještaja Crnogorski Telekom a.d.- Društvo preuzimalac imalo je 700 zaposlenih, što će sa zaposlenima iz preuzetih društava činiti ukupno 897 zaposlenih.

U cilju sačinjavanja Izvještaja Pravna služba Crnogorskog Telekomu mi je učinila dostupnim svu potrebnu dokumentaciju i informacije sa službom za računovodstvo i finansije ostvarila dobru saradnju na izradi Izvještaja.

Dostavljeni su mi sljedeći materijali:

1. Novi tekst Statuta.

2. Izvještaj o pravnim i ekonomskim razlozima i posledicama statusne promjene spajanja kroz koje prolaze društva Crnogorski Telekom a.d., T-Mobile Crna Gora d.o.o., i Internet Crna Gora d.o.o.

3. Nacrt ugovora o spajanju uz pripajanje izmedju društava Crnogorski Telekom AD Podgorica i T-Mobile Crna Gora i Internet Crna Gora,
4. Nalaz o visini uloga Telekom -a CG ad u vlasnicom kapitalu Moneta D.O.O.
5. Finansijski iskazi-komplet za 2006,2007,2008, sa priloziima ¹,
6. Spisak zaposlenih koje ce preuzeti društvo preuzimalac,
7. Spisak opreme i nekretnina i drugih sredstva koje ce preuzeti društvo preuzimalac,
8. Izvještaji nezavisnog revizora za 2006,2007,2008.godinu,
9. Spisak i vrijednost većih sudskih sporova,
10. Dokumenta o računovodstvenim politikama,
11. Izvještaji interne revizije,
12. Izvještaj o procjeni imovine iz 2002 godine.

Svi navedeni materijali koje sam pregledao sačinjeni su u skladu sa članom 22 i 22a Zakona o privrednim društvima i sadrže sve bitne elemente predviđene važećim propisima

Nakon pregleda navedenih dokumenata podnosim slijedeći:

I Z V J E Š T A J

nezavisnog eksperta o restrukturiranju spajanjem o ispunjenosti uslova o restrukturiranju kojim Crnogorski Telekom AD-Podgorica kao preuzimaoc pripaja T-Mobile Crna Gora doo, i Internet Crna Gora doo- preuzeta društva

- o Izvještaj o pravnim i ekonomskim razlozima i posljedicama statusne promjene spajanja Crnogorski Telekom ad T-Mobile doo, i Internet Crna Gora doo

Menadžment Crnogorskog Telekoma sa upravama društava T-Mobile i Internet Crna Gora je poslije dužih i temeljnih analiziranja organizacije sistema i potrebe njenog unapređivanja, a na osnovu stručnih sagledavanja trenutnog stanja i strateških ciljeva zaključio da sprovede statusne promjene u skladu sa odredbama člana 22 i 22 a Zakona o privrednim društvima.

Odbor direktora preuzimaoca- Crnogorski Telekom ad Podgorica, kao preuzimalac te Skupštine osnivača društava koje se preuzimaju sačinili su i usvojili Izvještaj o pravnim i ekonomskim razlozima i posljedicama statusne promjene spajanja Crnogorskog Telekoma sa društvima T-Mobile i Internet Crna

¹ U skladu sa članom 6. Zakona o računovodstvu i reviziji Društva treba da na dan registracije statusnih promjena i na dan donošenja odluka pripreme finansijske iskaze uključujući i konsolidovane

Gora kao preuzetim društvima.

Polazište za donošenje navedenih odluka Odbora direktora bile su odredbe člana 22 i 22a Zakona o privrednim društvima.

Društvo preuzimaoc Crnogorski Telekom je osnivač i vlasnik imovine društava preuzimalaca kao vlasnik 100% udjela. Imajući u vidu ovu činjenicu mogao se sporeviti i postupak pojednostavljenog spajanja- skraćeni postupak. Međutim, menadžment društava je odlučio da sprovede uobičajeni postupak i time ovu aktivnost učini još više transparentnom i omogućiti svim zainteresovanim učesnicima da se uključe u ovu aktivnost po svim zakonski definisanim uslovima.

U pravnom smislu na osnovu odluka osnivača društava kojim su odobrene aktivnosti zaključivanja ugovora o spajanju, a koji vrše i funkciju Skupština društava preuzimalaca, preuzeta društva će biti brisana iz CRPS.

Na dan 31.12.2008. godine ukupni osnovni kapital Društva preuzimoca prije statusne promjene spajanja iznosio je 140,996,394€, kapital-T-Mobile 22,822,129,€ i kapital Internet Cma.Gora doo-985.494.€

I poslije statusne promjene kapitala Društva preuzimoca će biti isti, jer je u preuzetim društvima bio 100% vlasnik, tako će imovina društva nakon preuzimanja biti 140,996,394 €. Znači statusna promjena neće imati za posljedicu promjene vlasničke strukture.

Vlasnička struktura i statusna promjena spajanja postojećim akcionarima Društva preuzimoca svoja vlasnička, upravljačka i druga prava definisana u zakonskim propisima vršiće u istom obliku kao i prije statusne promjene, ali u očekivanju da će rezultati poslovanja u novom obliku biti bolji od dosadašnjih.

Društvo preuzimalac i preuzeta društva su upoznata i saglasna sa osnovnim opredjeljenjima statusne promjene u kojoj će Društvo preuzimalac odgovarati za sve obaveze koje su nastale u poslovanju preuzetih društava do dana registracije statusne promjene i brisanja iz CRPS.

Ugovorom je definisan i dan od kada se smatra da su svi poslovi preuzetih društava pružio za račun preuzimoca-dan spajanja. Taj dan će se smatrati dan objere Ugovora u Privrednom sudu u Podgorici,

Obzirom da Skupštine preuzetih društava vrši Odbor direktora preuzimoca tj. Odbor direktora preuzimoca Ugovor stupa na snagu danom usvajanja od strane Skupština preuzimoca i preuzetih društava.

Sve aktivnosti na restrukturiranju menadžment društva je sproveo nakon analiziranja svih značajnih elemenata poslovanja i analize statusa-pozicije na telekomunikacionom tržištu Crne Gore i njegovim perspektivama i budućem razvoju.

Svi pokazatelji govore da Crnogorski Telekom i njegova do sada zavisna društva

T-Mobile i Internet Crna Gora predstavljaju vodeće kompanije u oblasti telekomunikacionih i informacionih tehnologija na nivou kvaliteta razvijenih zemlja.

Iako konkurencija postaje sve veća, zahvaljući dobro organizovanom menadžmentu i stalnim unaprjeđivanjem kvaliteta, Crnogorski Telekom stalno unaprjeđuje svoj kvalitet i postiže značajne uspjehe u radu, što se posebno ogleda u nivou ostvarenog profita, cijeni i tražnji akcija i u uslovima trenutne ekonomske krize. Napore koje čini Crnogorski Telekom koji su usmjereni na svakog korisnika u budućem razvoju dade još bolje rezultate, a korisiti će imati svi posebno vlasnici akcija.

Podizanje kvaliteta usluga i širenje asortimana čini Crnogorski Telekom poznatim brendom na tržištu telekomunikacija i informatičkih tehnologija u Crnoj Gori i zemljama okruženja.

Statusna promjena će omogućiti i određene unutrašnje organizacione promjene koje će rezultirati boljim poslovnim rezultatima, posebno povećanje kvaliteta usluga i širenje asortimana usluga.

Statusne promjene su i rezultat analize iskustava sličnih kompanija u svijetu što je još dodatni razlog za ove aktivnosti.

Priroda i sadržaj poslova i usluga koje pruža društvo preuzimac i preuzeta društva imaju relani organizaciono, tehnički i tehnološki povezan sistem usluga koji neće ometati konkurenciju na tržištu, već će naprotiv omogućiti da se sa nižim troškovima i uz podizanje kvaliteta zadovoljavaju mnogobrojne potrebe korisnika i uvode novi asortimani usluga.

- o Nacrt Ugovora o spajanju uz preuzimanje T-Mobile Crna Gora d.o.o i Internet Crna Gora d.o.o, društvu preuzimaocu Crnogorskom Telekomu a.d.

Nacrt Ugovora o spajanju zaključen je u Podgorici u Martu 2009. godine- Crnogorski Telekom AD, T-Mobile Crna Gora DOO, i Internet Crna Gora .doo.

Ugovorom je konstatovano, nakon analiziranja rezultata poslovanja i izvještaja nezavisne revizije da društva koja učestvuju u restrukturiranju spajanjem nijesu u stanju postupka stečaja, likvidacije, niti pred suspenzijom plaćanja.

Sudski sporovi koji su u toku sa aspekta izvjesnosti i procjena menadžmenta takodje potvrđuju da u daljem poslovanju ne treba očekivati ekonomske probleme, odnosno probleme likvidnosti po osnovu sudskih i izvršnih presuda.

Društva koja su u procesu restrukturiranja su se sporazumjela po svim osnovnim sadržajima ugovora i jedinstveno definišali:

- predmet ugovora,
- pravno sledbeništvo cijele imovine i svih obaveza,

- dan obračuna pripajanja,
- prava data članovima uprave društava koja učestvuju u spajanju,
- pitanje posebnih prava datih vlasnicima ili držaocima hartija od vrijednosti preuzetih društava,
- djelatnost društva preuzimaoca,
- stupanje na snagu i važnost ugovora, kao i
- ostale odredbe.²

Može se zaključiti da će uz realnu realizaciju programa restrukturiranja položaj zaposlenih biti još bolji i da se za akcionare može očekivati ostvarivanje još većeg profita po akciji, ukoliko se ne dogode nepredvidjeni događaji u ostvarivanju osnovnih sadržaja rada.

Društva koja učestvuju u procesima restrukturiranja u cjelini su upozna sa svim pravnim i ekonomskim posljedicama spajanja.

Tačkom 2 –Pravno sljedbeništvo imovine i obaveza definsano je da :

- preuzeta društva prenose svu imovinu:obrtnu, nekretnine i opremu,sva nematerijalna ulaganja ,sve dugoročne i kratkoročne obaveze, licence, dozvole , koncesije i drugu pravnu imovinu.

Društvo preuzimalac preuzima od preuzetih društava i sve zaposlene na dan restrukturiranja sa svim pravima koja su imali u preuzetim društvima koja su definisana zakonima i kolektivnim ugovorima,(Zakon o radu članovi 87-90).

Prvom tačkom je definisano i da medjuosobna potraživanja, ugovori,prava i obaveze između preuzetih društava i društva preuzimaoca prestaju da postoje iz razloga spajanja društva u jedno pravno lice.

Članom 2.4 definsano je da se poslovi restrukturiranja čini javnim, objavljivanjem u Službenom listu Crne Gore, čime će povjerioci i saugovarači biti finalno informisani u skladu sa zakonskim propisima.Takodje je definsano da će društva u postupku restrukturiranja, u skladu sa ugovorima i u zakonski definisanom vremenu svim povjericima uručiti pisana obavještenja o restrukturiranju.

Društvo preuzimalac preuzima sva prava i obaveze koje postoje po osnovu licenci koje si izdate društvu-T-Mobile od strane Agencije za telekomunikacije .

Ovo pitanje je definisano u pismu br.01-277/2 od 9.02. koje je Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost dostavila Crnogorskom Telekomu, gdje se pored ostalog kaže:

"..da nema nikakvih proceduralnih i normativnih barijera za takvu integraciju, kao i da ce Agencija, sa svoje strane, prilagoditi svoje akte takvom pravnom ustrojstvu."

Ugovorom o spajanju definsano je da licima koja su u postupku restrukturiranja

² /sastavni dio ugovora su i osnovni pokazatelji –rezultati poslovanja društva u procesu restrukturiranja,

ne pripadaju nikakva posebna prava zbog prestanka njihovih funkcija u skladu sa spajanjem.

□ Finansijski iskazi za 2006, 2007, i 2008. godine²

Maticno društvo ima internog revizora, Odbor za reviziju koji funkcionišu na bazi usvojenih pravila i standarda, takodje postoji i pisani akt o računovodstevnim politikama na osnovu kojih se vode poslovne evidencije.

Finansijski iskazi, pojednačno i konsolidovani uradjeni su u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima što je potvrđeno i u izvještajima nezavisnog revizora.

□ Statut Crnogorskog Telekom AD -Podgorica, prečišćen tekst


Statut sadrži sve elemente koji su predmet Ugovora o spajanju i izvještaja o pravnim i ekonomskim razlozima i posljedicama restrukturiranja. Statut sadrži i podatke o kapitalu društva koje je preuzimalac.

ZAKLJUČAK

Imajući u vidu sve navedno, posebno činjenice i elaboraciju sadržanu u izvještaju o pravnim i ekonomskim posljedicama restrukturiranja, kao i nacrt Ugovora o spajanju pripajanjem, može se zaključiti da su se stekli svi potrebni uslovi da se na Skupštini akcionara donesu-usvoje pripremljene odluke i usvoje sva akta koja se odnose na restrukturiranje društava, jer su u potpunosti ispoštovani i ispunjeni uslovi definisani iz Zakona o privrednim duštvima posebno članovi 22 i 22a i drugim propisima, i da se od strane menadžmenta ta akta procesuiraju kod nadležnih organa.

U Podgorici, 25 mart 2009. god,

Markisic Mr sci Omer, nezavisni ekspert



²/Smatram da su se stekli uslovi da se nakon okončanja postupka restrukturiranja, u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima i međunarodnim standardima o procjeni izvrši nova procjena jer je od posljednjeg izvještaja o procjeni proteklo skoro šest godina.

Crnogorski Telekom A.D.
Broj 62-7416/2
Podgorica 25.02.2009

Internet Crna Gora d.o.o. T-Mobile
Broj 404/2 Broj OS-4001/2
Podgorica 25.02.2009 god. Podgorica 25.02.2009 god.

NACRT

UGOVORA O SPAJANJU UZ PRIPAJANJE

između društava

CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA

|

T-MOBILE CRNA GORA D.O.O. PODGORICA

|

INTERNET CRNA GORA D.O.O. PODGORICA

Ovaj nacrt Ugovora o spajanju uz pripajanje (u daljem tekstu: "**Ugovor**") zaključuju u Podgorici dana 24. Marta 2009. godine, Odbor direktora sljedećeg društva:

1. **Crnogorski Telekom a.d. Podgorica**, akcionarsko društvo, sa sjedištem na adresi Moskovska 29, Podgorica, registrovano u Centralnom Registru Privrednog suda u Podgorici pod registarskim brojem 4-0000618 (u daljem tekstu "**CT**" ili "**Društvo preuzimalac**");

Kao i Odbor direktora CT, u svojstvu skupštine sljedećih društava:

2. **T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica**, društvo sa ograničenom odgovornošću, sa sjedištem na adresi Moskovska 29, Podgorica, registrovano u Centralnom Registru Privrednog suda u Podgorici pod registarskim brojem 5-0070480 (u daljem tekstu "**T-Mobile**") i;
3. **Internet Crna Gora d.o.o. za realizaciju i eksploataciju Internet projekta Podgorica**, društvo sa ograničenom odgovornošću, sa sjedištem na adresi Moskovska 29, Podgorica, registrovano u Centralnom Registru Privrednog suda u Podgorici pod registarskim brojem 5-0085343 (u daljem tekstu "**Internet**");

T-Mobile i Internet će se u daljem tekstu zajednički još nazivati "**Preuzeta društva**" i pojedinačno "**Preuzeto društvo**". Društvo preuzimalac i Preuzeta društva će se u daljem tekstu još zajednički nazivati "**Društva koja učestvuju u Spajanju**" ili pojedinačno "**Društvo koje učestvuje u Spajanju**".

DRUŠTVA KOJA UČESTVUJU U SPAJANJU SAGLASNO KONSTATUJU SLJEDEĆE:

- A. Društva koja učestvuju u Spajanju su osnovana i posluju u skladu sa propisima Republike Crne Gore, i uredno su registrovana u Centralnom Registru Privrednog suda u Podgorici (u daljem tekstu "**Registar**" ili "**Centralni Registar**"), dok je CT jedini član i vlasnik 100% udjela u društvima T-Mobile i Internet.
- B. Društva koja učestvuju u Spajanju su pokrenula i žele da sprovedu statusnu promjenu spajanja uz pripajanje (u daljem tekstu "**Spajanje**") u skladu sa Zakonom o privrednim društvima ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 06/02, 17/07 i 01/2105/2) (u daljem tekstu "**Zakon**"), drugim mjerodavnim propisima Republike Crne Gore i ovim Ugovorom.
- C. Preuzeta društva su osnovana u formi društava sa ograničenom odgovornošću, dok je Društvo preuzimalac organizovano u formi akcionarskog društva. Predmetna statusna promjena Spajanja ne uključuje promjenu pravne forme Društva preuzimaoca.
- D. Nijedno od Društava koja učestvuju u Spajanju nije u postupku likvidacije niti u bankrotstvu niti pod suspenzijom plaćanja.
- E. Skupštine Društava koja učestvuju u Spajanju su donijele Odluke o Spajanju, u skladu sa kojima su odobrile ovaj Ugovor i njegovu sadržinu regulisanu članom 22a(3) Zakona, i sprovođenje Spajanja od strane Društava koja učestvuju u Spajanju u skladu sa ovim Ugovorom.

- F. Ne postoje bilo kakva dodatna ograničenja ili zahtjevi u relevantnim propisima ili opštim aktima koji bi spriječavali Društva koja učestvuju u Spajanju da validno zaključe ovaj Ugovor ili koji bi zahtjevali preduzimanje bilo kakvih dodatnih prethodnih radnji od strane Društava koja učestvuju u Spajanju sa tim u vezi.

NA OSNOVU GORE NAVEDENOG, DRUŠTVA KOJA UČESTVUJU U SPAJANJU SU SE SPORAZUMJELA KAKO SLIJEDI:

1. PREDMET UGOVORA

- 1.1. Predmet ovog Ugovora je Spajanje Društava koja učestvuju u Spajanju, u skladu sa kojom će Preuzeta društva prenijeti cjelokupnu svoju imovinu, prava i obaveze na Društvo preuzimaoca i prestati da postoje, bez sprovođenja postupka likvidacije, a Društvo preuzimalac će nastaviti da postoji i da posluje kao pravni sljedbenik Preuzetih društava, bez povećanja kapitala, u skladu sa Zakonom.
- 1.2. Društva koja učestvuju u Spajanju ovim potvrđuju da su na dan ili prije sudske ovjere ovog Ugovora izvršila, u skladu sa Zakonom, bilo koju i svaku radnju koja je potrebna u skladu sa mjerodavnim zakonima i propisima u vezi sa Spajanjem, što uključuje, bez ograničenja, sljedeća:
- (i) izradu izvještaja o razlozima za Spajanje, koji su propisno potpisani od strane ovlašćenih zastupnika Odbora direktora Društava koja učestvuju u Spajanju, koji sadrže, između ostalog, pravno, i ekonomsko obrazloženje razloga i posljedica Spajanja (u daljem tekstu zajedno "**Izvještaji o Spajanju**");
 - (ii) izdavanje izvještaja nezavisnog eksperta o nacrtu ovog Ugovora, od strane eksperta koga su zajedno odredila Društva koja učestvuju u Spajanju, kao što je predviđeno Zakonom (u daljem tekstu "**Izvještaj Eksperta**");
 - (iii) dostavljanje nacrtu ovog Ugovora Centralnom Registru radi objavljivanja u Službenom listu Crne Gore, kao što je predviđeno Zakonom;
 - (iv) objavljivanje obavještenja o Spajanju i obavještavanje povjerilaca Društava koja učestvuju u Spajanju, o Spajanju i sadržini ovog Ugovora u skladu sa Zakonom;
 - (v) obavještavanje zaposlenih i reprezentativnih sindikata u Preuzetim društvima o datumu Spajanja, razlozima za Spajanje i pravnim i ekonomskom posljedicama Spajanja, o poziciji zaposlenih po Spajanju i o njihovim pravima s tim u vezi; i
 - (vi) usvajanje odluka o Spajanju od strane skupština Društava koja učestvuju u Spajanju, u skladu sa kojima je ovaj Ugovor i izvršenje Spajanja od strane Društava koja učestvuju u Spajanju odobreno (u daljem tekstu "**Odluke o Spajanju**"), kao što je predviđeno u Recitalu E.
- 1.3. Društva koja učestvuju u Spajanju dalje potvrđuju da su akcionarima i članovima Društava koja učestvuju u Spajanju bila dostupna na uvid i ispitivanje sva dokumenta i informacije potrebne za izvršenje Spajanja u rokovima koji su propisani Zakonom, a naročito:
- (i) nacrt ovog Ugovora;
 - (ii) Izvještaji o Spajanju;
 - (iii) Izvještaj Eksperta;
 - (iv) godišnji finansijski izvještaji Društava koja učestvuju u Spajanju u za poslednje 3 finansijske godine.

- 1.4. Društva koja učestvuju u spajanju potvrđuju da od dana Izvještaja o Spajanju, nikakve bitne okolnosti nijesu nastupile, koje mogu uticati na izmjenu tvrdnji izloženih u Izveštajima o Spajanju.
- 1.5. Trenutni kapital Društva preuzimaoca, koji iznosi 140.996.394,00 evra, ostaće nepromjenjen po sprovođenju Spajanja. Dodatno, udjeli u Preuzetim društvima neće biti razmjenjeni za akcije u Društvu preuzimaocu, u skladu sa odredbama člana 22(6) Zakona.
- 1.6. Spajanje Društava koja učestvuju u Spajanju postaje pravosnažno na dan ovjere ovog Ugovora kod nadležnog suda Crne Gore, pri čemu će se na isti dan smatrati da su prestala da postoje Preuzeta društva (u daljem tekstu "**Dan Spajanja**").
- 1.7. Društva koja učestvuju u Spajanju su saglasna da će se sljedeće registracije izvršiti u Centralnom Registru, u skladu sa ovim Ugovorom i Odlukama o Spajanju:
- (i) Spajanje;
 - (ii) Prestanak Preuzetih društava;
 - (iii) Promjena Statuta Društva preuzimaoca u skladu sa članom 6 ovog Ugovora.
- 1.8. Prijava za registraciju promjena navedenih u tačkama (ii) do (iii) u članu 1.7 Ugovora podnijet će se nadležnim organima istovremeno sa registracijom Spajanja Društava koja učestvuju u Spajanju.
- 1.9. Društva koja učestvuju u Spajanju će odmah nakon stupanja na snagu ovog Ugovora, izvršiti i sprovesti sve potrebne radnje i dokumenta u cilju registracije Spajanja i promjena navedenih u tačkama (ii) i (iii) u članu 1.7 ovog Ugovora u Centralnom Registru, i svih drugih relevantnih organa, podnoseći originalan primjerak ovog Ugovora i svih drugih dokumenata i akata koji su potrebni u skladu sa mjerodavnim propisima i zakonima.

2. PRAVNO SLJEDBENIŠTVO CIJELE IMOVINE I SVIH OBAVEZA

- 2.1. Društva koja učestvuju u spajanju potvrđuju da su svjesna svih činjenica koje su od važnosti za zaključenje ovog Ugovora i za sprovođenje Spajanja kao i svih pravih posljedica koje su po Spajanju predviđene Zakonom, drugim mjerodavnim propisima i odredbama ovog Ugovora, koje, između ostalog uključuju sledeće:
- (i) obrtna imovina Preuzetih društava, bez bilo kakvog izuzetka ili ograničenja, biće prenijeta na Društvo preuzimaoca (pri čemu je lista ovakve imovine ovdje priložena kao Prilog 1);
 - (ii) nekretnine i oprema Preuzetih društava, bez bilo kakvog izuzetka ili ograničenja, biće prenijeta na Društvo preuzimaoca (pri čemu je lista ovakve imovine ovdje priložena kao Prilog 2);
 - (iii) sva nematerijalna ulaganja, dugoročna finansijska sredstva i dugoročni avansi Preuzetih društava, bez bilo kakvog izuzetka ili ograničenja, biće prenijeta na Društvo preuzimaoca (pri čemu je lista ovakve imovine ovdje priložena kao Prilog 3);
 - (iv) sve dugoročne i kratkoročne obaveze Preuzetih društava, bez bilo kakvog izuzetka ili ograničenja, biće prenijete na Društvo preuzimaoca (pri čemu je lista ovih obaveza ovdje priložena kao Prilog 4)

- (v) međusobna potraživanja, ugovori, prava i obaveze između Preuzetih društava i između Preuzetih društava i Društva preuzimaoca, prestaju da postoje, iz razloga spajanja društava u jedno lice;
 - (vi) licence, dozvole, koncesije, druga prava ili oslobođenja data Preuzetim društvima, prenose se na Društvo preuzimaoca, osim ako nije drugačije propisano posebnim propisima;
 - (vii) Preuzeta društva prestaju da postoje bez sprovođenja postupka likvidacije;
 - (viii) zaposleni Preuzetih društava, nastavljaju da budu zaposleni kod Društva preuzimaoca u skladu sa članovima 87-90 Zakona o radu.
- 2.2. Pored onog što je navedeno u članu 2.1, cjelokupna prenosiva imovina Preuzetih društava, pokretna ili nepokretna, tjelesna ili bestjelesna, pod teretima ili bez tereta, bez izuzetka ili ograničenja, će biti takođe prenijeta na Društvo preuzimaoca na Dan Spajanja, po sili zakona.
- 2.3. Svi dugovi, obaveze i ostale odgovornosti Preuzetih društava prema bilo kojoj trećoj strani, uključujući, bez ograničenja, povjerloce i saugovarače iz ugovora koje su Preuzeta društva zaključila, kao i pripadajuće fiskalne obaveze Preuzetih društava koje ona duguju bilo kom povjeriocu sa javnim ovlaštenjima, biće takođe prenijete na Društvo preuzimaoca na Dan Spajanja, po sili zakona.
- 2.4. Preuzimanje imovine i obaveza Preuzetih društava, koja prestaju da budu pravna lica posle Spajanja, od strane Društva preuzimaoca biće izvršeno putem objavljivanja ovog Ugovora u Službenom listu Crne Gore i putem obavještanja povjerilaca i saugovarača Društva koja učestvuju u Spajanju u pisanom obliku, u skladu sa Zakonom, kao i putem preuzimanja svih neophodnih radnji koje mogu biti potrebne po bilo kom propisu ili zakonu u vezi sa promjenom pravnog naslova nad imovinom i/ili obavezama od Preuzetih društava Društvu preuzimaocu.
- 2.5. Preuzeta društva ovim potvrđuju da je svako od njih u skladu sa propisima i u propisano vrijeme svakom svom povjeriocu uručilo pisano obavještenje o Spajanju, kao i da su sve odgovarajuće saugovornike iz svih njihovih ugovora koji ograničavaju ili onemogućavaju prijenos tih ugovora na treća lica u pisanoj formi obavjestili o Spajanju i o prijenosu takvih ugovora na Društvo preuzimaoca.
- 2.6. Društvo preuzimalac preuzima sva prava i obaveze koja postoje na osnovu licenci koje su izdate društvu T-Mobile od strane Republike Crne Gore koju je predstavljala Agencija za telekomunikacije, i to posebne licence broj 01-371 izdate 1. januara 2002. godine, posebne licence broj 01-127 izdate 25. aprila 2007. godine društvu T-Mobile od strane Republike Crne Gore koju je predstavljala Agencija za telekomunikacije, posebne licence broj 0607-05 izdate 8. maja 2008. godine društvu T-Mobile od strane Republike Crne Gore koju je predstavljala Agencija za telekomunikacije, i posebne licence broj 01-123 izdate 11. aprila 2007. godine društvu T-Mobile od strane Republike Crne Gore koju je predstavljala Agencija za telekomunikacije, i to od Dana Spajanja.
- 2.7. Društvo preuzimalac preuzima sva prava i obaveze koja postoje na osnovu licenci koje su izdate društvu Internet od strane Republike Crne Gore koju je predstavljala Agencija za telekomunikacije, i to posebne licence broj 01-117 izdate 13. februara 2007. godine, i opšte licence broj 1 izdate 15. februara 2002. godine društvu Internet od strane Republike Crne Gore koju je predstavljala Agencija za telekomunikacije, i to od Dana Spajanja.

- 2.8. Društvo preuzimalac preuzima sve ugovore o radu zaposlenih u Preuzetim društvima koji su na snazi i važeći na Dan Spajanja, u skladu sa članom 87(1) Zakona o radu.
- 2.9. Svi Prilozi na koje upućuje ovaj član 2 Ugovora će biti pripremljeni i usvojeni od strane Odbora direktora Društava koja učestvuju u Spajanju, na ili prije dana održavanja skupština Društava koja učestvuju u Spajanju na kojima će biti usvojen ovaj Ugovor, i odražavaće stanje pokretne i nepokretne imovine, bestjelesne imovine i prava, ugovora, dugova, dozvola, licenci, koncesija i svih drugih beneficija koja posjeduju, drže ili duguju Društava koja učestvuju u Spajanju, ili koja su registrovana u imc, ili stočena od strane, ili dodjeljena bilo kom od Preuzetih društava. Svi Prilozi na koje upućuje ovaj član 2 Ugovora, predstavljaju sastavni dio ovog Ugovora. Svako od Preuzetih društava ovim izričito, bezuslovno i neopozivo daje svoj pristanak da Društvo preuzimalac može da registruje, bez bilo koje dodatne radnje ili izjave Preuzetih društava, u nadležnim registrima, prijenos vlasništva ili bilo kog drugog registrovanog prava ili interesa na svoj i bilo kojoj i pokretnoj ili nepokretnoj imovini, bestjelesnim pravima, ugovorima, dozvolama, licencama, koncesijama, ili drugim beneficijama koja se ovim prenose na Društvo preuzimaoca.

3. DAN OBRAČUNA PRIPAJANJA

- 3.1. Društva koja učestvuju u Spajanju su saglasna da se danom obračuna pripajanja za potrebe računovodstva, od kada se računa da su sve transakcije koje su preduzela Preuzeta društva preduzete za račun Društva preuzimaoca, u smislu člana 22a(3)(6) Zakona, smatra [Dan Spajanja].
- 3.2. Ne utičući na primjenu imperativnih zakonskih odredbi, Društva koja učestvuju u Spajanju su saglasna da će Društvo preuzimalac odgovarati za sve obaveze koje su nastale u poslovanju Preuzetih društava do Dana Spajanja i prestanka Preuzetih društava odnosno brisanja Preuzetih društava iz Centralnog Registra.
- 3.3. Dan Spajanja će se takođe smatrati danom od kada će se finansijski podaci Preuzetih društava izraziti u godišnjim finansijskim izvještajima Društva preuzimaoca. Shodno tome, posljednja finansijska godina za Preuzeta društva će se smatrati završenom na Dan Spajanja.

4. PRAVA DATA ČLANOVIMA UPRAVE DRUŠTAVA KOJA UČESTVUJU U SPAJANJU

- 4.1. Od Dana Spajanja i registracije prestanka i brisanja Preuzetih društava u Centralnom Registru, prestaju funkcije članova uprave Preuzetih društava.
- 4.2. Licima iz člana 4.1 ne pripadaju nikakva posebna prava zbog prestanka njihovih funkcija u skladu sa Spajanjem, sa čime su se oni saglasili zaključenjem ugovora sa Preuzetim društvima, odnosno što je potvrđeno donošenjem relevantnih odluka osnivača Preuzetih društava o prestanku njihove funkcije usled Spajanja (Odluke o Spajanju).
- 4.3. Uprava Društva preuzimaoca nakon Dana Spajanja ostaje nepromjenjena i nastavlja da obavlja istu funkciju u Društvu preuzimaocu.

4.4. Licima iz člana 4.3 ne pripadaju nikakva posebna prava zbog nastavka funkcije u Društvu preuzimaocu nakon Spajanja, što je potvrđeno relevantnom odlukom Skupštine Društva preuzimaoca (Odluke o Spajanju).

4.5. Dodatno, Društva koja učestvuju u Spajanju saglasno izjavljuju da će naknada koja će biti plaćena nezavisnom ekspertu za ispitivanje ovog Ugovora biti plaćena u iznosu koji nezavisni ekspert odredi u fakturi izdatoj za obavljenу uslugu ispitivanja ovog Ugovora a koja je utvrđena u Ugovoru o angažovanju zaključenom 5. marta 2009 godine i biće dostupan svim akcionarima zajedno sa dokumentima iz člana 1.3 ovog Ugovora.

5. POSEBNA PRAVA DANA VLASNICIMA ILI DRŽAOCIMA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI PREUZETIH DRUŠTAVA

5.1. Društva koja učestvuju u Spajanju potvrđuju da ne postoje vlasnici akcija ili udjela, niti držaoci ili vlasnici drugih hartija od vrijednosti koje su izdala Preuzeta društva, koji imaju posebna prava, niti bilo koja druga lica koja imaju posebna prava prema Preuzetim društvima, nakon Dana Spajanja, te, u skladu sa tim, ne postoje posebna prava koja bi Društvo preuzimalac moralo da obezbijedi takvim vlasnicima, držaocima ili drugim licima, niti bilo kakve predložene mjere ili naknade sa tim u vezi.

6. DJELATNOST DRUŠTVA PREUZIMAOCA

6.1. Društvo preuzimalac će nastaviti da obavlja sve djelatnosti koje su obavljala Preuzeta društva.

6.2. Od Dana Spajanja, Društvo preuzimalac će obavljati sve djelatnosti koje su predviđene njegovim trenutno važećim Statutom, kao i sve djelatnosti koje su trenutno predviđene Statutima Preuzetih društava.

6.3. Statut Društva preuzimaoca će biti izmjenjen da bi reflektovao promjenu, tj. proširenje obima djelatnosti Društva preuzimaoca posle Spajanja, pri tom obuhvatajući sve djelatnosti koje trenutno obavljaju Preuzeta društva, kao što je predviđeno članom 1.7 ovog Ugovora. Nacrt izmjena Statuta Društva preuzimaoca je ovdje priložen kao Prilog 5, i predstavlja sastavni dio ovog Ugovora. Posle dana spajanja će izmjene Statuta Društva preuzimaoca biti bez odlaganja registrovane u Centralnom registru.

7. STUPANJE NA SNAGU I VAŽNOST UGOVORA

7.1. Ovaj Ugovor stupa na snagu nakon usvajanja od skupština Društava koja učestvuju u Spajanju i nakon potpisivanja od strane ovlašćenih predstavnika Društava koja učestvuju u Spajanju i overe njihovih potpisa od strane nadležnog suda Republike Crne Gore.

7.2. Ugovor je zaključen na neodređeno vrijeme.

7.3. Ugovor je zaključen na crnogorskom i engleskom jeziku, pri čemu, u slučaju bilo kakvih nesaglasnosti između dvije verzije, crnogorska verzija će biti preovlađujuća.

7.4. Izmjene i dopune ovog Ugovora vršiće se Aneksima na Ugovor koji će činiti njegov sastavni dio i važiće samo ako su sastavljeni u pisanoj formi i propisno potpisani od strane ovlašćenih predstavnika Društava koja učestvuju u Spajanju, čiji su potpisi ovjereni od strane nadležnog suda Republike Crne Gore.

8. OSTALE ODREDBE

- 8.1. Osim u slučajevima koje je tako određeno ovim Ugovorom ili propisanom mjerodavnim zakonima, ne postoje posebna prava, privilegije ili povlastice date bilo kojoj osobi koja je učestvovala ili učestvuje ili će učestvovati u sprovođenju Spajanja u skladu sa ovim Ugovorom.
- 8.2. Od Dana Spajanja, Društvo preuzimalac je ovlašćeno da potpiše sva potrebna dokumenta i ugovore, da podnese sve potrebne prijave i dalje da preduzme sve što je potrebno ili korisno u cilju sprovođenja Spajanja i prljenosa imovine i obaveza Preuzetih društava na Društvo preuzimaoca.
- 8.3. Društvo preuzimalac će obavijestiti ili podnijeti relevantne prijave za registraciju ili izvršiti sve druge potrebne radnje prema svim relevantnim javnim registrima (uključujući, *inter alia*, nadležne sudove Republike Crne Gore, Agenciju za elektronske komunikacije, Centralnu Banku Crne Gore, poreske, radne, katastre, zemljišne registre, zavod za intelektualnu svojinu, i sve druge relevantne registre) i trećim licima (uključujući, *inter alia*, poslovne banke kod kojih Preuzeta društva imaju otvorene račune), u vezi sa Spajanjem, prestankom Preuzetih društava, prenosom imovine i obaveza Preuzetih društava na Društvo preuzimaoca, koje su potrebne, korisne ili relevantne.
- 8.4. Društva koja učestvuju u Spajanju saglasno izjavljuju da ovaj Ugovor predstavlja izraz njihove slobodne i saglasno izražene volje, pa ga potpisuju bez primjedbi u 8 (osam) istovjetnih primjeraka, od kojih jedan primjerak ide sudu koji vrši ovjeru potpisa, jedan Centralnom Registru, a po dva primjerka ostaju Društvima koja učestvuju u Spajanju.

KAO IZRAZ SLOBODNE VOLJE I SAGLAŠAVANJA SA SVIM GORE NAVEDENIM, DRUŠTVA KOJA UČESTVUJU U SPAJANJU POTPISUJU OVAJ UGOVOR KAKO SLIJEDI:

za CT

Ime: Daniel Szasz

Funkcija: Predsjednik Odbora direktora

Ime: Slavoljub Popadić

Funkcija: Izvršni direktor

za Internet

Ime: Denes Szluha

Funkcija: Član Odbora direktora CT u funkciji Skupštine

Ime: Slavoljub Popadić

Funkcija: v.d. Izvršni direktor

za T-Mobile

Ime: Denes Szluha

Funkcija: Član Odbora direktora CT u funkciji Skupštine Osnivača

Ime: Georg Maendi

Funkcija: Izvršni direktor

APPENDIX I

**31. decembar
2008.
(u EUR)**

T-Mobile Crna Gora d.o.o.

Obrtna imovina	
Zaliha	2,036,381
-Rezervni dijelovi	774,188
-Mobilni telefoni	1,253,210
-SIM kartice	66,869
-Vaučeri	79,874
-Pre-plate i post-plate paketi	152,890
-Materijali	28,459
-Ostalo	153,028
-Ispravka vrednosti zaliha	(471,915)
Potraživanja iz poslovnih odnosa i ostala potraživanja	6,841,094
-Potraživanja od kupaca u zemlji	13,334,909
-Potraživanja od kupaca u inostranstvu	828,878
-Potraživanja od povezanih pravnih lica Grupe Telekom	35,888
-Potraživanja od povezanih pravnih lica Grupe Magyar Telekom	8,940
-Potraživanja od povezanih pravnih lica Grupe Deutsche Telekom	118,078
-Ostala potraživanja po osnovu poreza	
-Kratkoročni finansijski plasmani	48,728
-Ostala potraživanja	234,152
-Obezvređenje vrednosti potraživanja	(7,619,488)
Avansi, aktivna vremenska razgraničenja o ostala aktiva	3,321,484
-Unaprijed plaćeni troškovi operativnog zakupa:	350,416
GSM lokacija	224,337
- poslovnog prostora u vlasništvu povezanih pravnih lica	6,037
- unaprijed plaćene naknade zaposlenima	120,042
-Ostali unaprijed plaćeni troškovi:	148,810
osiguranja	
- toplog obroka i prevoza zaposlenih	
- održavanja i obuke	148,810
-Accrued revenues from TCG Group	1,802,474
-Razgraničeni prihodi od Interkonekcije	932,873
-Avansi plaćeni za stalna sredstva i nematerijalna ulaganja	
-Avansi plaćeni za obrtnu imovinu	
-Avansi plaćeni Deutsche Telekom Grupi	28,911
-Avansi plaćeni TCG Grupi	
Kratkoročni finansijski plasmani	27,300,000
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	10,677,233
-Gotovina i blagajni	4,388
-Oročeni depoziti do tri mjeseca	8,550,000
-Žiro računi	2,316,078
-Ostali računi	6,767
Novčana sredstva ograničene upotrebe	288,186
Ukupno	50,654,377

247

APPENDIX II

T-Mobile Crna Gora d.o.o. **31. decembar**
2008.
(u EUR)

Nekretnine, postrojenja i oprema	
<i>Nekretnine</i>	3,244,411
<i>Oprema</i>	23,710,045
<i>Ostala oprema</i>	3,270,583
<i>Investicije u toku</i>	2,492,566
Ukupno	32,718,425

APPENDIX III

T-Mobile Crna Gora d.o.o.

31. decembar

2008.

(u EUR)

Nematerijalna ulaganja, dugoročna finansijska sredstva i dugoročna aktivna vremenska razgraničenja	
<i>Nematerijalna ulaganja</i>	7,393,286
-Licence	4,590,239
-Softver	2,287,958
-Nematerijalna ulaganja u pripremi	515,089
<i>Dugoročna finansijska sredstva</i>	410,938
Dugoročni krediti dati zaposlenima	808,075
-Svođenje na neto ostvartvu vrijednost	(351,130)
-Tekuće dospijeće dugoročnih kredita	(48,036)
<i>Dugoročna aktivna vremenska razgraničenja</i>	723,020
-Unaprijed plaćen zakup GSM lokacija	725,572
-Unaprijed plaćen zakup poslovnog prostora u vlasništvu povezanih pravnih lica	43,474
-Unaprijed plaćene naknade zaposlenima	304,390
-Minus tekuće dospeće	(350,416)
-Unaprijed isplaćene naknade zaposlenima	(120,042)
-Unaprijed troškovni operativnog zakupa	(230,374)
Ukupno	8,527,245

APPENDIX IV

T-Mobile Crna Gora d.o.o.

31. decembar
2008
(u EUR)

Kratkoročne i dugoročne obaveze	
Dugoročne obaveze	597,645
<i>Odložene obaveze po osnovu poreza na dobit</i>	269,503
-Nematerijalna ulaganja	113,396
-Nekretnno i oprema	156,107
Rezervisanja za otpremnine i ostale naknade zaposlenima	324,999
Ostale dugoročne obaveze	3.143
Kratkoročne obaveze	13,638,674
<i>Obaveze iz poslovanja i ostale obaveze</i>	7,298,009
-Dobavljači u zemlji	2,500,754
-Dobavljači u inostranstvu	2,366,535
-Ostali porezi i porezi za socijalnu sigurnost	19,993
-Obaveze prema Crnogorski Telekom Grupi	952,284
-Obaveze prema Magyar Telekom Grupi	150,027
-Obaveze prema Deutsche Telekom Grupi	784,661
-Obaveze po osnovu poreza	309,432
-Ostale obaveze	214,322
<i>Priljeni avansi i pasivna vremenska razgraničenja</i>	6,310,221
-Priljeni avansi	18,913
-Razgraničeni prihodi od pri-pejd kartica	628,922
-Avansi priljeni od Deutche Telekom	
-Aktivna vremenska razgraničenja	131,623
-Obračunati troškovi prema Crnogorskom Telekomu	2,158,787
-Obračunati troškovi prema Magyar Telekom-u	573,191
-Obračunati troškovi prema Deutsche Telekom-u	
-Ostala pasivna vremenska razgraničenja	2,758,785
<i>Obaveze po osnovu tekućih poreza na dobit</i>	30,444
<i>Rezervisanja</i>	
-Rezervisanja za jubilarne nagrade	
-Rezervisanja za penzije	
-Rezervisanja za naknade po prestanku radnog odnosa	
Ukupno	14,236,319

200

Appendix I

Internet Crna Gora d.o.o.

31.
decembar
2008
(u EUR)

Obrtna imovina	
Zalihe	15,777
-Rezervni dijelovi	15,777
Potrazivanja iz poslovnih odnosa i ostala potrazivanja	953,199
-Potrazivanja od kupaca u zemlji	640,751
-Potrazivanja od povezanih pravnih lica Telekom Grupe	557,058
Ostala potrazivanja	43,640
-Tekuce dospjece dugorocnih kredita zaposlenima	6,500
-Obezvrjedjenje potrazivanja	(294,750)
Kratkorocni finansijski plasmani	4,850,000
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	640,085
-Gotovina u bankama	140,085
-Oroceni depoziti do tri mjeseca	500,000
Ostala obrtna imovina	11,490
Ukupno	6,470,551

Appendix II

31.
decembar
2008
(u EUR)

Internet Crna Gora d.o.o.

Nekretnine, postrojenja i oprema	
<i>Nekretnine</i>	43,428
<i>Oprema</i>	501,205
<i>Ostala oprema</i>	-
<i>Investicije u toku</i>	-
Ukupno	544,633

Appendix III

31.
decembar
2008
(u EUR)

Internet Crna Gora d.o.o.

Nematerijalna ulaganja, Dugoročna finansijska sredstva i Dugoročna aktivna vremenska razgranicenja	
<i>Nematerijalna ulaganja</i>	17,938
-Licence	17,938
-Ostala nematerijalna imovina	-
<i>Dugoročna finansijska sredstva</i>	32,960
-Dugoročni krediti dati zaposlenima	56,538
-Svodjerje na neto ostvarivu vrijednost	(17,078)
-Tekuća dospjela dugoročnih kredita	(6,500)
<i>Odložena poreska sredstva</i>	7,971
Ukupno	58,869

Appendix IV

Internet Crna Gora d.o.o.

31. decembar
2008
(u EUR)

Kratkorocne i dugorocne obaveze	
Dugorocne obaveze	24,238
<i>Rezervisanja za otpremnine i ostale naknade zaposlenima</i>	24,238
-Obaveza za jubilarne nagrade	17,834
-Obaveza za penzije	6,405
Kratkorocne obaveze	1,222,662
<i>Obaveze iz poslovanja i ostale obaveze</i>	924,951
-Dobavljači u zemlji	74,451
-Dobavljači u inostranstvu	4,821
-Obaveze po osnovu zarada	124,849
-Obaveze prema Crnogorski Telekom Grupi	637,318
-Obaveze i procjenjeni troškovi prema Magyar Telekom Grupi	2,375
-Obaveze po osnovu poreza	39,896
-Ostale obaveze	39,544
-Tekuce dospjece naknada zaposlenima	1,898
<i>Avansi i razgraniceni prihodi</i>	267,263
-Primitljeni avansi	4,075
-Razgranicani prihodi od internet sat	263,004
-Razgranicani prihodi od iznajmljenih linija	184
-Ostali procjenjeni prihodi	-
<i>Obaveze po osnovu tekucih poreza na dobit</i>	30,448
Ukupno	1,246,901

Na osnovu člana 22a, stav 2 Zakona o privrednim društvima («Službeni list Crne Gore», broj 06/02, 17/07 i 80/08) i na osnovu člana 17, stava 1, tačka 5 i 24 i stava 2 Statuta T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica, Odbor direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, u funkciji Skupštine T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica, na Četvrtoj redovnoj sjednici od 24. marta 2009. godine donio je

T-Mobile T-Mobile Crna Gora d.o.o.
Broj/ 09-4000/2
Podgorica/ 25.03.2009 200. god.

Odluku (68/24032009)

usvajanju konačnog nacrtu Izvještaja o pravnim i ekonomskim razlozima i posljedicama statusne promjene spajanja kroz koje prolaze društva

Crnogorski Telekom a.d. Podgorica, T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica and Internet Crna Gora d.o.o. za realizaciju i eksploataciju Internet projekta Podgorica

Član 1.

Odbor direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, u funkciji Skupštine T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica usvaja konačni nacrt Izvještaja o pravnim i ekonomskim razlozima i posljedicama statusne promjene spajanja kroz koje prolaze društva Crnogorski Telekom a.d. Podgorica, T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica and Internet Crna Gora d.o.o. za realizaciju i eksploataciju Internet projekta Podgorica.

Član 2.


Odbor direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica u funkciji Skupštine T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica ovlašćuje Denes Szluhu, člana Odbora direktora i Georga Mundla, izvršnog direktora T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica da, u ime T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica potpišu konačni nacrt Izvještaja o pravnim i ekonomskim razlozima i posljedicama statusne promjene spajanja kroz koje prolaze društva Crnogorski Telekom a.d. Podgorica, T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica and Internet Crna Gora d.o.o. za realizaciju i eksploataciju Internet projekta Podgorica.

Član 3.

Konačni Izvještaj o pravnim i ekonomskim razlozima i posljedicama statusne promjene spajanja kroz koje prolaze društva Crnogorski Telekom a.d. Podgorica, T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica and Internet Crna Gora d.o.o. za realizaciju i eksploataciju Internet projekta Podgorica usvijaće Odbor direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, u funkciji Skupštine T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica nakon isteka perioda tokom kojeg akcionari imaju pravo uvida u dokumenta, u skladu sa Zakonom.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsjednik

Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d.
u funkciji Skupštine T-Mobile Crna Gora d.o.o.

Daniel Szasz

T Crnogorski
Telekom A.D.
Broj/ 02-7415
Podgorica/ 25. 03. 2009

T-Mobile T-Mobile Crna Gora d.o.o.
Internet Crna Gora d.o.o. Broj/ 09-4600
Broj/ 403 Podgorica/ 25. 03. 2009
Podgorica/ 25. 03. 2009 god.

IZVJEŠTAJ

o pravnim i ekonomskim razlozima i posljedicama

statusne promjene spajanja

kroz koje prolaze društva

Crnogorski Telekom a.d. Podgorica

T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica

Internet Crna Gora d.o.o.
za realizaciju i eksploataciju Internet projekta Podgorica

Podgorica, 24 Mart 2009. godine

SADRŽAJ

1. UVOD	3
2. ZAKONSKI OSNOV STATUSNE PROMJENE SPAJANJA.....	4
3. IZVJEŠTAJ O UGOVORU O SPAJANJU	5
4. EKONOMSKA OPRAVDANOST I ANALIZA RENTABILNOSTI SA TRŽIŠNIM POLOŽAJEM UČESNIKA STATUSNE PROMJENE.....	7
5. ZAKLJUČAK	9

1. UVOD

Uzimajući u obzir namjeru sljedećih društava:

1. **Crnogorski Telekom a.d. Podgorica**, akcionarsko društvo sa registrovanim sjedištem u Podgorici, Moskovska 29, registrovanog pri Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici sa registracionim brojem 4-0000618 (u daljem tekstu: „Društvo preuzimalac“ ili „Crnogorski Telekom“);
2. **T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica**, društvo sa ograničenom odgovornošću, sa registrovanim sjedištem u Podgorici, Moskovska 29, registrovanog pri Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici sa registracionim brojem 5-0070480 (u daljem tekstu: „T-Mobile“); i
3. **Internet Crna Gora d.o.o. za realizaciju i eksploataciju Internet projekta Podgorica**, društvo sa ograničenom odgovornošću, sa registrovanim sjedištem u Podgorici, Moskovska 29, registrovanog pri Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici sa registracionim brojem 5-0070480 (u daljem tekstu: „Internet“ dok su T-Mobile i Internet u daljem tekstu zajedno oslovljavani sa „Preuzeta društva“);

da sprovedu statusnu promjenu spajanja u skladu sa odredbama člana 22a stav 2 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list RCG", br. 06/02 i "Službeni list CG", br. 17/07 i 01/2105/2; u daljem tekstu „Zakon“), Odbor Direktora Društva preuzimaoca donosi ovaj izvještaj o pravnim i ekonomskim razlozima i posljedicama statusne promjene spajanja kroz koje prolaze društva Crnogorski Telekom, T-Mobile i Internet (u daljem tekstu: „Izvještaj“) kojim obrazlaže predloženi nacrt ugovora o spajanju, ekonomsku opravdanost statusne promjene i zakonsku osnovu iste kao i o rentabilnosti i tržišnom položaju učesnika statusne promjene.

Izvještaj se sastavlja radi upoznavanja osnivača, koji vrše funkciju skupštine društava, o statusnoj promjeni spajanja kako bi mogli da donesu relevantnu odluku u tom pogledu.

2. Zakonski osnov statusne promjene spajanja uz pripajanje

Zakonski osnov za sprovođenje statusne promjene spajanja kroz koju prolaze Društvo preuzimalac i Preuzeta društva predstavljaju članovi 22 i 22a Zakona. Statusna promjena spajanja će biti sprovedena u redovnom postupku a ne u skraćenom, ako su uslovi za sprovođenje postupka pojednostavljenog spajanja preovidjeni članom 22 b Zakona ispunjeni usled činjenice da je Društvo preuzimalac registrovano kao vlasnik 100 % udjela u Preuzetim društvima.

Namjera Društva preuzimaoca i Preuzetih društava je da na osnovu odluka osnivača društava kojima se odobrava zaključenje Ugovora o spajanju, a koji vrše funkciju skupštine društava, sprovedu statusnu promjenu spajanje, u smislu napred navedenih odredbi Zakona, nakon koje će Preuzeta društva prestati da postoje bez sprovođenja postupka likvidacije prenoseći Društvu Preuzimaocu cjelokupnu svoju imovinu i obaveze.

3. Izvještaj o Ugovoru o spajanju

Predmet Ugovora o spajanju uz pripajanje

Predmet Ugovora je statusna promjena spajanja kroz koju Društvo preuzimalac i Preuzeta društva prolaze radi sprovođenja statusne promjene spajanja Preuzetih društava Društvu preuzimaocu, pri čemu Preuzeta društva prestaju da postoje od momenta registracije statusne promjene pri Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.

Osnovni kapital, Vlasnička struktura i Srazmerna zamena udela

Ukupni osnovni kapital Društva Preuzimaoca prije statusne promjene spajanja iznosi: EUR 140.996.394.

Ukupni osnovni kapital T-Mobile-a prije statusne promjene spajanja iznosi: EUR 22.822.129.

Ukupni osnovni kapital Interneta prije statusne promjene spajanja iznosi: EUR 985.494.

Nakon sprovođenja ove statusne promjene, a u skladu sa članom 22 stav 6 Zakona, osnovni kapital Društva preuzimaoca se neće povećati za iznos osnovnog kapitala Preuzetih društava usled činjenice da je Društvo preuzimalac registrovano kao vlasnik 100 % udjela u Preuzetim društvima te da usled toga Društvo preuzimalac neće povećavati kapital niti emitovati nove akcije.

Registracijom statusne promjene spajanja pri Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici neće doći ni do kakve promjene u vlasničkoj strukturi Društva preuzimaoca.

Vršenje imovinskih, upravljačkih i drugih prava nakon statusne promjene

Nakon izvršene statusne promjene spajanja postojeći akcionari Društva preuzimaoca će nastaviti da u istom obimu vrše sva imovinska, upravljačka i druga prava.

Prava i obaveze iz Ugovora o spajanju

U skladu sa odredbama nacрта Ugovora, potrebno je da Društvo preuzimalac i Preuzeta društva saglasno potvrde da su im poznate sve činjenice od značaja za zaključenje Ugovora i sprovođenje statusne promjene spajanja.

Dalje, Društvo preuzimalac i Preuzeta društva su saglasni da će Društvo preuzimalac odgovarati za sve obaveze koje su nastale u poslovanju Preuzetih društava do dana registracije statusne promjene spajanja i brisanja Preuzetih društava iz registra koji se vodi pri Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.

Kao obavezan podatak u Ugovoru, ugovorne strane će se odrediti dan od koga se smatra da su svi poslovi Preuzetih društava preuzeti za račun Društva preuzimaoca - "Dan spajanja". Danom spajanja se ima smatrati dan ovjere ugovora o spajanju u nadležnom sudu u Podgorici.

Stupanje na snagu Ugovora

Ugovor će stupiti na snagu nakon usvajanja u istovetnom tekstu od strane skupština Društva preuzimaoca i Preuzetih društava (tj. Odbora direktora Crnogorskog Telekomu u svojstvu skupština Preuzetih društava) i sudske ovjere svih potpisa na ugovoru.

Izmjene i dopune Ugovora

Izmjene i dopune Ugovora vršiče se Aneksima na Ugovor, činiće njegov sastavni dio i važiće samo ako su sastavljeni u pisanoj formi i propisno potpisani od strane Ugovornih strana i ovjereni od strane suda.

Izmjene i dopune Statuta Društva Preuzimaoca

Sastavni dio Ugovora predstavlja i prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva preuzimaoca kojom se konstatuju dopune registrovanih djelatnosti u skladu sa Ugovorom.

Statut Društva preuzimaoca mijenja se u skladu sa Ugovorom na osnovu koga će se doći do promjene (proširenja obima) djelatnosti u Društvu preuzimaocu.

Brisanje Preuzetih Društava

Posljedica registracije statusne promjene spajanja pri Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici je brisanje Preuzetih društava iz registra privrednih subjekata.

4. Ekonomska opravdanost i analiza rentabilnosti sa tržišnim položajem učesnika statusne promjene

Ekonomska opravdanost i analiza rentabilnosti

Crnogorski Telekom i njegova zavisna društva, T-Mobile Crna Gora i Internet Crna Gora, vodeći provajderi telekomunikacionih usluga i usluga informacionih tehnologija u Crnoj Gori, zajedno imaju stotine hiljada korisnika, fizičkih i pravnih lica, kojima nude širok spektar modernih telekomunikacionih i IT usluga.

Dobrobit korisnika predstavlja glavni cilj djelovanja grupe Crnogorskog Telekoma. Njen cilj je da ostane najbolja i najpoznatija kompanija u oblasti pružanja telekomunikacionih usluga u zemlji, i to u svim segmentima tih usluga, fiksnih, bežičnih ili širokopoljnih ili kompleksnih IT rešenja. Budućnost Crnogorskog Telekoma je zasnovana na proizvodima i uslugama koji su dizajnirani u skladu sa zahtjevima korisnika, na prvoklasnom kvalitetu mreže i na značajnim poboljšanjima efikasnosti. Korisnicima su potrebne visokokvalitetne usluge i efikasna briga o korisniku, što sve može optimalno biti obezbijedjeno od strane jedne kompanije koja nije sputana internim barijerama.

U posljednje vrijeme, nove tehnologije kao što je širokopoljasi pristup internetu i mobilne komunikacije, drastično su promijenile situaciju na polju telekomunikacija. Ne postoje više jasne granice između usluga fiksne ili mobilne telefonije ili IT usluga koje zahtjevaju korisnici. Statusna promjena spajanja bi rezultirala u prednostima za korisnike i konkurenciju, zbog efikasnije strukture korporativnog upravljanja kao i optimalnog korišćenja sredstava kompanije. U cilju očuvanja svoje postojeće i pojačanja buduće konkurentne pozicije, Crnogorski Telekom nema alternativu već takodje mora da unese izmjene u svoju internu strukturu. Crnogorski Telekom je već pokrenuo važne interne organizacione i operativne promjene. Ovo je rezultiralo u značajnim poboljšanjima u efikasnosti i u povećanom nivou kvaliteta ponudjenih usluga. Postupak spajanja Preuzetih društava je sljedeći logičan i prirodan korak u ovom procesu čiji je cilj da poboljša iskustva korisnika, svoju konkurentnost kao i efikasnost.

Sljedeći benefiti se ogledaju u pojednostavljenoj administraciji, povećanoj organizacijskoj i radnoj efikasnosti koja može dovesti do značajnih ušteda troškova i boljoj finansijskoj i konkurentnijoj poziciji na tržištu.

Nadalje, očekuje se da spajanje smanji rizike u uskladjivanju poreza, posebno u oblasti međukopmanijskog transfera plaćanja kao i da pojednostavi poresku administraciju.

Sa ovim strukturalnim promjenama, očekuje se da će, uprkos izazovima tržišta i privrede, Kompanija biti u poziciji da realizuje buduće planove.

U 2008, neto prihodi grupe Crnogorskog Telekoma su iznosili 24.642.164 i to:

- (i) Neto prihod Crnogorskog Telekoma : EUR 10.465.559
- (ii) Neto prihod T-Mobile Crna Gora : EUR 12.717.119
- (iii) Neto prihod Internet Crna : EUR 1.169.705

Zbog gore navedenih pogodnosti, predloženo spajanje će rezultirati takodje i u povećanoj vrijednosti za akcionare.

Utjecaj spajanja na tržište učesnika statusne promjene

Statusna promjena spajanja neće dovesti do promjene akcionara Društva preuzimaoca niti do povećanja osnovnog kapitala Društva preuzimaoca, pri čemu Društvo preuzimalac i Preuzeta Društva nemaju druga povezana lica u Crnoj Gori (sa vlasništvom preko 51%) niti se Društvo preuzimalac bavi istom djelatnošću kao i Preuzeta društva.

Imajući u vidu da se Društvo preuzimalac ne bavi pružanjem usluga mobilne telefonije i dial-up internet uslugama, koje obavljaju Preuzeta društva, a uzimajući u obzir gore navedene vrijednosti, napominjemo da:

(1) da nakon postupka spajanja neće doći do promjene tržišnog udijela koji trenutno imaju Društvo preuzimalac i Preuzeta društva na relevantnim tržištima mobilne telefonije i dial-up internet usluga na teritoriji Crne Gore, i da

(2) prema tome statusna promjena spajanja ne ometa efektivnu konkurenciju na tržištu.

Pogodnosti za relevantno tržište

U osnovi, očekuje se povećanje kvaliteta postojećih usluga koje trenutno pružaju Društvo preuzimalac i Preuzeta društva i uvođenje novih usluga i savremenih tehnologija. Razvoj i unaprjeđenje usluga i investiranje u nove tehnologije stvorice uslove za dodatni podsticaj konkurentima koje trenutno Društvo preuzimalac i Preuzeta društva imaju na crnogorskom tržištu.

5. ZAKLJUČAK

U skladu sa naprijed navedenim, članovi Odbora Direktora Društva preuzimaoca smatraju da bi akcionari Društva preuzimaoca trebalo da donesu pozitivnu odluku o predloženoj statusnoj promjeni spajanja.

Izvršni direktor Crnogorski Telekom a.d. Podgorica



Slavoljub Popadic




Izvršni direktor T-Mobile Crna Gora d.o.o.




Georg Muendl



v.d. Izvršni direktor Internet Crna Gora d.o.o.



Slavoljub Popadic



Članovi Odbora Direktora:

Za Crnogorski Telekom a.d. Podgorica




Daniel Szasz, Predsjednik Odbora direktora



Za T-Mobile Crna Gora d.o.o.



Denes Szluha, Clan Odbora direktora u funkciji Skupstine



Za Internet Crna Gora d.o.o.



Denes Szluha, Clan Odbora direktora u funkciji Skupstine



Internet Crna Gora d.o.o.
Brol/ 401
Podgorica/ 25. 03. 2009 god.

CRNOGRÖSKI TELEKOM a.d.
T-Mobile Crna Gora d.o.o.
Internet Crna Gora d.o.o.

Crnogorski Telekom A.D. Podgorica

Organizaciona jedinica	Broj aparata	U-Silac	Prijava (komada)
01	2363		

T-Mobile Crna Gora d.o.o.

Brol/ 08-4885
Podgorica/ 25. 03. 2009 god.

I Z V J E Š T A J
eksperta o načinu i uslovima restrukturiranja Crnogorskog Telekomu a.d.
spajanjem Internet Crna Gora d.o.o. i T-Mobile Crna Gora d.o.o.,
Crnogorskom Telekomu a.d.

Podgorica, 25 mart 2009. godine

Uvod

Na osnovu Odluke Odbora direktora Crnogorskog Telekomu i Odbora direktora Crnogorskog Telekomu u funkciji Skupštine društva T-Mobile Crna Gora i društva Internet Crna Gora i Ugovora od 05.03.2009. godine, određen sam za eksperta da sačinim Izvještaj o načinu i uslovima restrukturiranja Crnogorskog Telekomu a.d., spajanjem Interneta Crna Gora d.o.o. i T-Mobile Crna Gora d.o.o. Crnogorskom Telekomu a.d. Podgorica.

Prezentacija Društva

Crnogorski Telekom AD osnovan je u postupku podjele JP PTT Saobraćaja Podgorica, odlukom o podjeli ovog preduzeća na AD Telekom Crne Gore i DOO Pošta Crne Gore.

Registrowanje je izvršeno u decembru 1998.godine u Privrednom sudu u Podgorici FI.5490/98.

Odlukom o podjeli preduzeća JPT Saobraćaja br.08-7420 od 28.10. 1998. godine definisano je da je AD Telekomu pravni stebenik JP PTT saobraćaja Crne Gore u dijelu obavljanja registrovane djelatnosti telekomunikacija.

Sjedište Društva je u Podgorici.

Osnovni kapital društva je utvrdjen u nominalnom iznosu od 140.996.889,75 € na dan 26.12.2003. godine, i podijeljen na 47.273.940 običnih akcija, koje se vode u dematerijalizovanom obliku kod Centralne depozitarne agencije u Podgorici.

T-Mobile Crna Gora doo, registarski broj 5-0070480/027, sa sjedištam u Podgorici,

Internet Crna Gora doo registarski broj 5-0085343/027, sa sjedištam u Podgorici,

Na dan sastavljanja ovog Izvještaja Crnogorski Telekom a.d.- Društvo preuzimalac imalo je 700 zaposlenih, što će sa zaposlenima iz preuzetih društava činiti ukupno 897 zaposlenih..

U cilju sačinjavanja Izvještaja Pravna služba Crnogorskog Telekomu mi je učinila dostupnim svu potrebnu dokumentaciju i informacije sa službom za računovodstvo i finansije ostvarila dobru saradnju na izradi Izvještaja.

Dostavljeni su mi sljedeći materijali:

1.Novi tekst Statuta.

2.Izvještaj o pravnim i ekonomskim razlozima i posledicama statusne promjene spajanja kroz koje prolaze društva Crnogorski Telekom a.d., T-Mobile Crna Gora d.o.o., i Internet Crna Gora d.o.o.

3. Nacrtni ugovora o spajanju uz pripajanje između društava Crnogorski Telekom AD Podgorica i T-Mobile Crna Gora i Internet Crna Gora,
4. Nalaz o visini uloga Telekom –a CG ad u vlasničkom kapitalu Moneta D.O.O.
5. Finansijski iskazi-komplet za 2006,2007,2008,sa priložima /¹,
6. Spisak zaposlenih koje će preuzeti društvo preuzimalac,
7. Spisak opreme i nekretnina i drugih sredstva koje će preuzeti društvo preuzimalac,
8. Izvještaji nezavisnog revizora za 2006,2007,2008.godinu,
9. Spisak i vrijednost većih sudskih sporova,
10. Dokumenta o računovodstvenim politikama,
11. Izvještaji interne revizije,
12. Izvještaj o procjeni imovine iz 2002 godine,

Svi navedeni materijali koje sam pregledao sačinjeni su u skladu sa članom 22 i 22a Zakona o privrednim društvima i sadrže sve bitne elemente predviđene važećim propisima

Nakon pregleda navedenih dokumenata podnosim slijedeći:

IZVJEŠTAJ

nezavisnog eksperta o restrukturiranju spajanjem o ispunjenosti uslova o restrukturiranju kojim Crnogorski Telekom AD-Podgorica kao preuzimaoc pripaja T-Mobile Crna Gora doo, i Internet Crna Gora doo- preuzeta društva

- **Izvještaj o pravnim i ekonomskim razlozima i posljedicama statusne promjene spajanja Crnogorski Telekom ad ,T-Mobile doo, i Internet Crna Gora doo**

Menadžment Crnogorskog Telekomu sa upravama društava T-Mobile i Internet Crna Gora je poslije dužih i temeljnih analiziranja organizacije sistema i potrebe njenog unapređivanja, a na osnovu stručnih sagledavanja trenutnog stanja i strateških ciljeva zaključio da sprovede statusne promjene u skladu sa odredbama člana 22 i 22 a Zakona o privrednim društvima.

Odbor direktora preuzimaoca- Crnogorski Telekom ad Podgorica, kao preuzimalac te Skupštine osnivača društava koje se preuzimaju sačinili su i usvojili izvještaj o pravnim i ekonomskim razlozima i posljedicama statusne promjene spajanja Crnogorskog Telekomu sa društvima T-Mobile i Internet Crna

¹ U skladu sa članom 6. Zakona o računovodstvu i reviziji Društvo treba da na dan registracije statusnih promjena i na dan donošenja odluka pripreme finansijske iskaze uključujući i konsolidovane

Gora kao preuzetim društvima.

Polazište za donošenje navedenih odluka Odbora direktora bile su odredbe člana 22 i 22a Zakona o privrednim društvima.

Društvo preuzimaoc Crnogorski Telekom je osnivač i vlasnik imovine društava preuzimalaca kao vlasnik 100% udjela. Imajući u vidu ovu činjenicu mogao se sporeviti i postupak pojednostavljenog spajanja- skraćeni postupak. Međutim, menadžment društava je odlučio da sprovede uobičajeni postupak i time ovu aktivnost učini još više transparentnom i omogućiti svim zainteresovanim učesnicima da se uključe u ovu aktivnost po svim zakonski definisanim uslovima. U pravnom smislu na osnovu odluka osnivača društava kojim su odobrene aktivnosti zaključivanja ugovora o spajanju, a koji vrše i funkciju Skupština društava preuzimalaca, preuzeta društva će biti brisana iz CRPS.

Na dan 31.12.2008. godine ukupni osnovni kapital Društva preuzimoca prije statusne promjene spajanja iznosio je 140,996,394€, kapital-T-Mobile 22,822,129,€ i kapital Internet Crna Gora doo-985.494.€

I poslije statusne promjene kapitala Društva preuzimoca će biti isti, jer je u preuzetim društvima bio 100% vlasnik, tako će imovina društva nakon preuzimanja biti 140,996,394 €. Znači statusna promjena neće imati za posljedicu promjene vlasničke strukture.

Vlasnička struktura i statusna promjena spajanja postojećim akcionarima Društva preuzimoca svoja vlasnička, upravljačka i druga prava definisana u zakonskim propisima vršće u istom obimu kao i prije statusne promjene, ali u očekivanju da će rezultati poslovanja u novom obliku biti bolji od dosadašnjih.

Društvo preuzimalac i preuzeta društva su upoznata i saglasna sa osnovnim opredjeljenjima statusne promjene u kojoj će Društvo preuzimalac odgovarati za sve obaveze koje su nastale u poslovanju preuzetih društava do dana registracije statusne promjene i brisanja iz CRPS.

Ugovorom je definisan i dan od kada se smatra da su svi poslovi preuzetih društava pružio za račun preuzimoca-dan spajanja. Taj dan će se smatrati dan ovjere Ugovora u Privrednom sudu u Podgorici.

Obzirom da Skupštine preuzetih društava vrši Odbor direktora preuzimoca tj. Odbor direktora preuzimoca Ugovor stupa na snagu danom usvajanja od strane Skupština preuzimoca i preuzetih društava.

Sve aktivnosti na restrukturiranju menadžment društva je sproveo nakon analiziranja svih značajnih elemenata poslovanja i analize statusa-pozicije na telekomunikacionom tržištu Crne Gore i njegovim perspektivama i budućem razvoju.

Svi pokazatelji govore da Crnogorski Telekom i njegova do sada zavisna društva

T-Mobile i Internet Crna Gora predstavljaju vodeće kompanije u oblasti telekomunikacionih i informacionih tehnologija na nivou kvaliteta razvijenih zemlja.

Iako konkurencija postaje sve veća, zahvaljući dobro organizovanom menadžmentu i stalnim unaprjeđivanjem kvaliteta, Crnogorski Telekom stalno unaprjeđuje svoj kvalitet i postiže značajne uspjehe u radu, što se posebno ogleda u nivou ostvarenog profita, cijeni i tražnji akcija i u uslovima trenutne ekonomske krize. Napora koje čini Crnogorski Telekom koji su usmjereni na svakog korisnika u budućem razvoju daće još bolje rezultate, a koristiti će imati svi posebno vlasnici akcija.

Podizanje kvaliteta usluga i širenje asortimana čini Crnogorski Telekom poznatim brendom na tržištu telekomunikacija i informatičkih tehnologija u Crnoj Gori i zemljama okruženja.

Statusna promjena će omogućiti i određene unutrašnje organizacione promjene koje će rezultirati boljim poslovnim rezultatima, posebno povećanje kvaliteta usluga i širenje asortimana usluga.

Statusne promjene su i rezultat analize iskustava sličnih kompanija u svijetu što je još dodatni razlog za ove aktivnosti.

Priroda i sadržaj poslova i usluga koje pruža društvo preuzimac i preuzeta društva imaju relani organizaciono, tehnički i tehnološki povezan sistem usluga koji neće ometati konkurenciju na tržištu, već će naprotiv omogućiti da se sa nižim troškovima i uz podizanje kvaliteta zadovoljavaju mnogobrojne potrebe korisnika i uvode novi asortimani usluga.

□ Nacrt Ugovora o spajanju uz preuzimanje T-Mobile Crna Gora d.o.o. i Internet Crna Gora d.o.o. društvu preuzimaocu Crnogorskom Telekomu a.d.

Nacrt Ugovora o spajanju zaključen je u Podgorici u Martu 2009. godine- Crnogorski Telekom AD, T-Mobile Crna Gora DOO, i Internet Crna Gora .doo.

Ugovorom je konstatovano, nakon analiziranja rezultata poslovanja i izvještaja nezavisne revizije da društva koja učestvuju u restrukturiranju spajanjem nijesu u stanju postupka stečaja, likvidacije, niti pred suspenzijom plaćanja.

Sudski sporovi koji su u toku sa aspekta izvjesnosti i procjena menadžmenta takodje potvrđuju da u daljem poslovanju ne treba očekivati ekonomske probleme, odnosno probleme likvidnosti po osnovu sudskih i izvršnih presuda.

Društva koja su u procesu restrukturiranja su se sporazumjela po svim osnovnim sadržajima ugovora i jedinstveno definsali:

- predmet ugovora,
- pravno sledbeništvo cijele imovine i svih obaveza,

- dan obračuna pripajanja,
- prava data članovima uprave društava koja učestvuju u spajanju,
- pitanje posebnih prava datih vlasnicima ili držaocima hartija od vrijednosti preuzetih društava,
- djelatanost društva preuzimaoca,
- stupanje na snagu i važnost ugovora, kao i
- ostale odredbe./²

Može se zaključiti da će uz realnu realizaciju programa restrukturiranja položaj zaposlenih biti još bolji i da se za akcionare može očekivati ostvarivanje još većeg profita po akciji, ukoliko se ne dogode nepredvidjeni događaji u ostvarivanju osnovnih sadržaja rada.

Društva koja učestvuju u procesima restrukturiranja u cjelni su upozna sa svim pravnim i ekonomskim posljedicama spajanja.

Tačkom 2 –Pravno sljedbeništvo imovine i obaveza definsano je da :

- preuzeta društva prenose svu imovinu: obrtnu, nekretnine i opremu, sva nematerijalna ulaganja , sve dugoročne i kratkoročne obaveze, licence, dozvole , koncesije i drugu pravnu imovinu.

Društvo preuzimalac preuzima od preuzetih društava i sve zaposlene na dan restrukturiranja sa svim pravima koja su imali u preuzetim društvima koja su definisana zakonima i kolektivnim ugovorima, (Zakon o radu članovi 87-90).

Prvom tačkom je definisano i da međuosobna potraživanja, ugovori, prava i obaveze izmedju preuzetih društava i društva preuzimaoca prestaju da postoje iz razloga spajanja društva u jedno pravno lice.

Članom 2,4 definsano je da se poslovi restrukturiranja čini javnim, objavljivanjem u Službenom listu Crne Gore, čime će povjerioci i saugovarači biti finalno informisani u skladu sa zakonskim propisima. Takođe je definsano da će društva u postupku restrukturiranja, u skladu sa ugovorima i u zakonski definisanom vremenu svim povjeriocima uručiti pisana obavještenja o restrukturiranju.

Društvo preuzimalac preuzima sva prava i obaveze koje postoje po osnovu licenci koje si izdate društvu-T-Mobile od strane Agencije za telekomunikacije .

Ovo pitanje je definisano u pismu br.01-277/2 od 9.02. koje je Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost dostavila Crnogorskom Telekomu, gdje se poréd ostalog kaže:

"..da nema nikakvih proceduralnih i normativnih barijera za takvu integraciju, kao i da ce Agencija, sa svoje strane, prilagoditi svoje akte takvom pravnom ustrojstvu."

Ugovorom o spajanju definsano je da licima koja su u postupku restrukturiranja

² /sastavni dio ugovora su i osnovni pokazatelji –rezultati poslovanja društva u procesu restrukturiranja,

270

ne pripadaju nikakva posebna prava zbog prestanka njihovih funkcija u skladu sa spajanjem.

o Finansijski iskazi za 2006, 2007, i 2008. godine³

Maticno društvo ima internog revizora, Odbor za reviziju koji funkcionišu na bazi usvojenih pravila i standarda, takodje postoji i pisani akt o računovodstvenim politikama na osnovu kojih se vode poslovne evidencije.

Finansijski iskazi, pojedinačno i konsolidovani uradjeni su u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima što je potvrđeno i u izvještajima nezavisnog revizora.

o Statut Crnogorskog Telekom AD -Podgorica, prečišćen tekst


Statut sadrži sve elemente koji su predmet Ugovora o spajanju i izvještaja o pravnim i ekonomskim razlozima i posljedicama restrukturiranja. Statut sadrži i podatke o kapitalu društva koje je preuzimalac.

ZAKLJUČAK

Imajući u vidu sve navedno, posebno činjenice i elaboraciju sadržanu u izvještaju o pravnim i ekonomskim posljedicama restrukturiranja, kao i nacrt Ugovora o spajanju pripajanjem, može se zaključiti da su se stekli svi potrebni uslovi da se na Skupštini akcionara donesu-usvoje pripremljene odluke i usvoje sva akta koja se odnose na restrukturiranje društava, jer su u potpunosti ispoštovani i ispunjeni uslovi definisani iz Zakona o privrednim duštvima posebno članovi 22 i 22a i drugim propisima i da se od strane menadžmenta ta akta procesuiraju kod nadležnih organa.

U Podgorici, 25 mart 2009. god.

Markisic Mr scir Omer, nezavisni ekspert



³Smatram da su se stekli uslovi da se nakon okončanja postupka restrukturiranja, u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima i međunarodnim standardima o procjeni izvrši nova procjena jer je od posljednjeg izvještaja o procjeni proteklo skoro šest godina.

Crnogorski Telekom A.D.
Broj/ 62-7416/2
Podgorica/ 25.03.2012

Internet Crna Gora d.o.o. T-Mobile 1-Mobile Crna Gora d.o.o.
Broj/ 404/2 Broj/ OS-1601/2
Podgorica/ 25.03.2012 god. Podgorica/ 25.03.2012 god.

NACRT

UGOVORA O SPAJANJU UZ PRIPAJANJE

između društava

CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGOROCA

i

T-MOBILE CRNA GORA D.O.O. PODGORICA

i

INTERNET CRNA GORA D.O.O. PODGORICA

Ovaj nacrt Ugovora o spajanju uz pripajanje (u daljem tekstu: "**Ugovor**") zaključuju u Podgorici dana 24. Marta 2009. godine, Odbor direktora sljedećeg društva:

1. **Crnogorski Telekom a.d. Podgorica**, akcionarsko društvo, sa sjedištem na adresi Moskovska 29, Podgorica, registrovano u Centralnom Registru Privrednog suda u Podgorici pod registarskim brojem 4-0000618 (u daljem tekstu "**CT**" ili "**Društvo preuzimalac**");

Kao i Odbor direktora CT, u svojstvu skupštine sljedećih društava:

2. **T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica**, društvo sa ograničenom odgovornošću, sa sjedištem na adresi Moskovska 29, Podgorica, registrovano u Centralnom Registru Privrednog suda u Podgorici pod registarskim brojem 5-0070480 (u daljem tekstu "**T-Mobile**") i;
3. **Internet Crna Gora d.o.o. za realizaciju i eksploataciju Internet projekta Podgorica**, društvo sa ograničenom odgovornošću, sa sjedištem na adresi Moskovska 29, Podgorica, registrovano u Centralnom Registru Privrednog suda u Podgorici pod registarskim brojem 5-0085343 (u daljem tekstu "**Internet**");

T-Mobile i Internet će se u daljem tekstu zajednički još nazivati "**Preuzeta društva**" i pojedinačno "**Preuzeto društvo**". Društvo preuzimalac i Preuzeta društva će se u daljem tekstu još zajednički nazivati "**Društva koja učestvuju u Spajanju**" ili pojedinačno "**Društvo koje učestvuje u Spajanju**".

DRUŠTVA KOJA UČESTVUJU U SPAJANJU SAGLASNO KONSTATUJU SLJEDEĆE:

- A. Društva koja učestvuju u Spajanju su osnovana i posluju u skladu sa propisima Republike Crne Gore, i uredno su registrovana u Centralnom Registru Privrednog suda u Podgorici (u daljem tekstu "**Registar**" ili "**Centralni Registar**"), dok je CT jedini član i vlasnik 100% udjela u društvima T-Mobile i Internet.
- B. Društva koja učestvuju u Spajanju su pokrenula i žele da sprovedu statusnu promjenu spajanja uz pripajanje (u daljem tekstu "**Spajanje**") u skladu sa Zakonom o privrednim društvima ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 06/02, 17/07 i 01/2105/2) (u daljem tekstu "**Zakon**"), drugim mjerodavnim propisima Republike Crne Gore i ovim Ugovorom.
- C. Preuzeta društva su osnovana u formi društava sa ograničenom odgovornošću, dok je Društvo preuzimalac organizovano u formi akcionarskog društva. Predmetna statusna promjena Spajanja ne uključuje promjenu pravne forme Društva preuzimaoca.
- D. Nijedno od Društava koja učestvuju u Spajanju nije u postupku likvidacije niti u bankrotstvu niti pod suspenzijom plaćanja.
- E. Skupštine Društava koja učestvuju u Spajanju su donijele Odluke o Spajanju, u skladu sa kojima su odobrile ovaj Ugovor i njegovu sadržinu regulisanu članom 22a(3) Zakona, i sprovođenje Spajanja od strane Društava koja učestvuju u Spajanju u skladu sa ovim Ugovorom.

- F. Ne postoje bilo kakva dodatna ograničenja ili zahtjevi u relevantnim propisima ili opštim aktima koji bi sprječavali Društva koja učestvuju u Spajanju da validno zaključe ovaj Ugovor ili koji bi zahtjevali preduzimanje bilo kakvih dodatnih prethodnih radnji od strane Društava koja učestvuju u Spajanju sa tim u vezi.

NA OSNOVU GORE NAVEDENOG, DRUŠTVA KOJA UČESTVUJU U SPAJANJU SU SE SPORAZUMJELA KAKO SLIJEDI:

1. PREDMET UGOVORA

- 1.1. Predmet ovog Ugovora je Spajanje Društava koja učestvuju u Spajanju, u skladu sa kojom će Preuzeta društva prenijeti cjelokupnu svoju imovinu, prava i obaveze na Društvo preuzimaoca i prestati da postoje, bez sprovođenja postupka likvidacije, a Društvo preuzimalac će nastaviti da postoji i da posluje kao pravni sljedbenik Preuzetih društava, bez povećanja kapitala, u skladu sa Zakonom.
- 1.2. Društva koja učestvuju u Spajanju ovim potvrđuju da su na dan ili prije sudske ovjere ovog Ugovora izvršila, u skladu sa Zakonom, bilo koju i svaku radnju koja je potrebna u skladu sa mjerodavnim zakonima i propisima u vezi sa Spajanjem, što uključuje, bez ograničenja, sljedeće:
- (i) izradu izvještaja o razlozima za Spajanje, koji su propisno potpisani od strane ovlašćenih zastupnika Odbora direktora Društava koja učestvuju u Spajanju, koji sadrže, između ostalog, pravno, i ekonomsko obrazloženje razloga i posljedica Spajanja (u daljem tekstu zajedno "**Izvještaji o Spajanju**");
 - (ii) izdavanje izvještaja nezavisnog eksperta o nacrtu ovog Ugovora, od strane eksperta koga su zajedno odredila Društva koja učestvuju u Spajanju, kao što je predviđeno Zakonom (u daljem tekstu "**Izvještaj Eksperta**");
 - (iii) dostavljanje nacrtu ovog Ugovora Centralnom Registru radi objavljivanja u Službenom listu Crne Gore, kao što je predviđeno Zakonom;
 - (iv) objavljivanje obavještenja o Spajanju i obavještavanje povjerilaca Društava koja učestvuju u Spajanju, o Spajanju i sadržini ovog Ugovora u skladu sa Zakonom;
 - (v) obavještavanje zaposlenih i reprezentativnih sindikata u Preuzetim društvima o datumu Spajanja, razlozima za Spajanje i pravnim i ekonomskim posljedicama Spajanja, o poziciji zaposlenih po Spajanju i o njihovim pravima s tim u vezi; i
 - (vi) usvajanje odluka o Spajanju od strane skupština Društava koja učestvuju u Spajanju, u skladu sa kojima je ovaj Ugovor i izvršenje Spajanja od strane Društava koja učestvuju u Spajanju odobreno (u daljem tekstu "**Odluke o Spajanju**"), kao što je predviđeno u Recitalu E.
- 1.3. Društva koja učestvuju u Spajanju dalje potvrđuju da su akcionarima i članovima Društava koja učestvuju u Spajanju bila dostupna na uvid i isplivanje sva dokumenta i informacije potrebne za izvršenje Spajanja u rokovima koji su propisani Zakonom, a naročito:
- (i) nacrt ovog Ugovora;
 - (ii) Izvještaji o Spajanju;
 - (iii) Izvještaj Eksperta;
 - (iv) godišnji finansijski izvještaji Društava koja učestvuju u Spajanju u za poslednje 3 finansijske godine.

- 1.4. Društva koja učestvuju u spajanju potvrđuju da od dana Izvještaja o Spajanju, nikakve bitne okolnosti nijesu nastupile, koje mogu uticati na izmjenu tvrdnji izloženih u Izveštajima o Spajanju.
- 1.5. Trenutni kapital Društva preuzimaoca, koji iznosi 140.996.394,00 evra, ostaće nepromjenjen po sprovođenju Spajanja. Dodatno, udjeli u Preuzetim društvima neće biti razmjenjeni za akcije u Društvu preuzimaocu, u skladu sa odredbama člana 22(6) Zakona.
- 1.6. Spajanje Društava koja učestvuju u Spajanju postaje pravosnažno na dan ovjere ovog Ugovora kod nadležnog suda Crne Gore, pri čemu će se na isti dan smatrati da su prestala da postoje Preuzeta društva (u daljem tekstu "Dan Spajanja").
- 1.7. Društva koja učestvuju u Spajanju su saglasna da će se sljedeće registracije izvršiti u Centralnom Registru, u skladu sa ovim Ugovorom i Odlukama o Spajanju:
 - (i) Spajanje;
 - (ii) Prestanak Preuzetih društava;
 - (iii) Promjena Statuta Društva preuzimaoca u skladu sa članom 6 ovog Ugovora.
- 1.8. Prijava za registraciju promjena navedenih u tačkama (ii) do (iii) u članu 1.7 Ugovora podnijet će se nadležnim organima istovremeno sa registracijom Spajanja Društava koja učestvuju u Spajanju.
- 1.9. Društva koja učestvuju u Spajanju će odmah nakon stupanja na snagu ovog Ugovora, izvršiti i sprovesti sve potrebne radnje i dokumenta u cilju registracije Spajanja i promjena navedenih u tačkama (ii) i (iii) u članu 1.7 ovog Ugovora u Centralnom Registru, i svih drugih relevantnih organa, podnoseći originalan primjerak ovog Ugovora i svih drugih dokumenata i akata koji su potrebni u skladu sa mjerodavnim propisima i zakonima.

2. PRAVNO SLJEDBENIŠTVO CIJELE IMOVINE I SVIH OBAVEZA

- 2.1. Društva koja učestvuju u spajanju potvrđuju da su svjesna svih činjenica koje su od važnosti za zaključenje ovog Ugovora i za sprovođenje Spajanja kao i svih pravih posljedica koje su po Spajanju predviđene Zakonom, drugim mjerodavnim propisima i odredbama ovog Ugovora, koje, između ostalog uključuju sledeće:
 - (i) obrtna imovina Preuzetih društava, bez bilo kakvog izuzetka ili ograničenja, biće prenijeta na Društvo preuzimaoca (pri čemu je lista ovakve imovine ovdje priložena kao Prilog 1);
 - (ii) nekretnine i oprema Preuzetih društava, bez bilo kakvog izuzetka ili ograničenja, biće prenijeta na Društvo preuzimaoca (pri čemu je lista ovakve imovine ovdje priložena kao Prilog 2);
 - (iii) sva nematerijalna ulaganja, dugoročna finansijska sredstva i dugoročni avansi Preuzetih društava, bez bilo kakvog izuzetka ili ograničenja, biće prenijeta na Društvo preuzimaoca (pri čemu je lista ovakve imovine ovdje priložena kao Prilog 3);
 - (iv) sve dugoročne i kratkoročne obaveze Preuzetih društava, bez bilo kakvog izuzetka ili ograničenja, biće prenijete na Društvo preuzimaoca (pri čemu je lista ovih obaveza ovdje priložena kao Prilog 4)

- (v) međusobna potraživanja, ugovori, prava i obaveze između Preuzetih društava i između Preuzetih društava i Društva preuzimaoca, prestaju da postoje, iz razloga spajanja društava u jedno lice;
 - (vi) licence, dozvole, koncesije, druga prava ili oslobođenja data Preuzetim društvima, prenose se na Društvo preuzimaoca, osim ako nije drugačije propisano posebnim propisima;
 - (vii) Preuzeta društva prestaju da postoje bez sprovođenja postupka likvidacije;
 - (viii) zaposleni Preuzetih društava, nastavljaju da budu zaposleni kod Društva preuzimaoca u skladu sa članovima 87-90 Zakona o radu.
- 2.2. Pored onog što je navodeno u članu 2.1, cjelokupna prenosiva imovina Preuzetih društava, pokretna ili nepokretna, tjelesna ili bestjelesna, pod teretima ili bez tereta, bez izuzetka ili ograničenja, će biti takođe prenijeta na Društvo preuzimaoca na Dan Spajanja, po sili zakona.
- 2.3. Svi dugovi, obaveze i ostale odgovornosti Preuzetih društava prema bilo kojoj trećoj strani, uključujući, bez ograničenja, povjerioci i saugovarače iz ugovora koje su Preuzeta društva zaključila, kao i pripadajuće fiskalne obaveze Preuzetih društava koje ona duguju bilo kom povjeriocu sa javnim ovlaštenjima, biće takođe prenijete na Društvo preuzimaoca na Dan Spajanja, po sili zakona.
- 2.4. Preuzimanje imovine i obaveza Preuzetih društava, koja prestaju da budu pravna lica posle Spajanja, od strane Društva preuzimaoca biće izvršeno putem objavljivanja ovog Ugovora u Službenom listu Crne Gore i putem obavještanja povjerenica i saugovarača Društva koja učestvuju u Spajanju u pisanom obliku, u skladu sa Zakonom, kao i putem preuzimanja svih neophodnih radnji koje mogu biti potrebne po bilo kom propisu ili zakonu u vezi sa promjenom pravnog naslova nad imovinom i/ili obavezama od Preuzetih društava Društvu preuzimaocu.
- 2.5. Preuzeta društva ovim potvrđuju da je svako od njih u skladu sa propisima i u propisano vrijeme svakom svom povjeriocu uručilo pisano obavještenje o Spajanju, kao i da su sve odgovarajuće saugovornike iz svih njihovih ugovora koji ograničavaju ili onemogućavaju prijenos tih ugovora na treća lica u pisanoj formi obavjestili o Spajanju i o prijenosu takvih ugovora na Društvo preuzimaoca.
- 2.6. Društvo preuzimalac preuzima sva prava i obaveze koja postoje na osnovu licenci koje su izdate društvu T-Mobile od strane Republike Crne Gore koju je predstavljala Agencija za telekomunikacije, i to posebne licence broj 01-371 izdate 1. januara 2002. godine, posebne licence broj 01-127 izdate 25. aprila 2007. godine društvu T-Mobile od strane Republike Crne Gore koju je predstavljala Agencija za telekomunikacije, posebne licence broj 0607-05 izdate 8. maja 2008. godine društvu T-Mobile od strane Republike Crne Gore koju je predstavljala Agencija za telekomunikacije, i posebne licence broj 01-123 izdate 11. aprila 2007. godine društvu T-Mobile od strane Republike Crne Gore koju je predstavljala Agencija za telekomunikacije, i to od Dana Spajanja.
- 2.7. Društvo preuzimalac preuzima sva prava i obaveze koja postoje na osnovu licenci koje su izdate društvu Internet od strane Republike Crne Gore koju je predstavljala Agencija za telekomunikacije, i to posebne licence broj 01-117 izdate 13. februara 2007. godine, i opšte licencu broj 1 izdate 15. februara 2002. godine društvu Internet od strane Republike Crne Gore koju je predstavljala Agencija za telekomunikacije, i to od Dana Spajanja.

- 2.8. Društvo preuzimalac preuzima sve ugovore o radu zaposlenih u Preuzetim društvima koji su na snazi i važeći na Dan Spajanja, u skladu sa članom 87(1) Zakona o radu.
- 2.9. Svi Prilozi na koje upućuje ovaj član 2 Ugovora će biti pripremljeni i usvojeni od strane Odbora direktora Društava koja učestvuju u Spajanju, na ili prije dana održavanja skupština Društava koja učestvuju u Spajanju na kojima će biti usvojen ovaj Ugovor, i odražavaće stanje pokretne i nepokretne imovine, bestjelesne imovine i prava, ugovora, dugova, dozvola, licenci, koncesija i svih drugih beneficija koja posjeduju, drže ili duguju Društava koja učestvuju u Spajanju, ili koja su registrovana u ime, ili stečena od strane, ili dodjeljena bilo kom od Preuzetih društava. Svi Prilozi na koje upućuje ovaj član 2 Ugovora, predstavljaju sastavni dio ovog Ugovora. Svako od Preuzetih društava ovim izričito, bezuslovno i neopozivo daje svoj pristanak da Društvo preuzimalac može da registruje, bez bilo koje dodatne radnje ili izjave Preuzetih društava, u nadležnim registrima, prijenos vlasništva ili bilo kog drugog registrovanog prava ili interesa na svoj i bilo kojoj i pokretnoj ili nepokretnoj imovini, bestjelesnim pravima, ugovorima, dozvolama, licencama, koncesijama, ili drugim beneficijama koja se ovim prenose na Društvo preuzimaoca.

3. DAN OBRAČUNA PRIPAJANJA

- 3.1. Društva koja učestvuju u Spajanju su saglasna da se danom obračuna pripajanja za potrebe računovodstva, od kada se računa da su sve transakcije koje su preuzela Preuzeta društva preuzete za račun Društva preuzimaoca, u smislu člana 22a(3)(6) Zakona, smatra [Dan Spajanja].
- 3.2. Ne utičući na primjenu imperativnih zakonskih odredbi, Društva koja učestvuju u Spajanju su saglasna da će Društvo preuzimalac odgovarati za sve obaveze koje su nastale u poslovanju Preuzetih društava do Dana Spajanja i prestanka Preuzetih društava odnosno brisanja Preuzetih društava iz Centralnog Registra.
- 3.3. Dan Spajanja će se takođe smatrati danom od kada će se finansijski podaci Preuzetih društava izraziti u godišnjim finansijskim izvještajima Društva preuzimaoca. Shodno tome, posljednja finansijska godina za Preuzeta društva će se smatrati završenom na Dan Spajanja.

4. PRAVA DATA ČLANOVIMA UPRAVE DRUŠTAVA KOJA UČESTVUJU U SPAJANJU

- 4.1. Od Dana Spajanja i registracije prestanka i brisanja Preuzetih društava u Centralnom Registru, prestaju funkcije članova uprave Preuzetih društava.
- 4.2. Licima iz člana 4.1 ne pripadaju nikakva posebna prava zbog prestanka njihovih funkcija u skladu sa Spajanjem, sa čime su se oni saglasili zaključenjem ugovora sa Preuzetim društvima, odnosno što je potvrđeno donošenjem relevantnih odluka osnivača Preuzetih društava o prestanku njihove funkcije usled Spajanja (Odluke o Spajanju).
- 4.3. Uprava Društva preuzimaoca nakon Dana Spajanja ostaje nepromjenjena i nastavlja da obavlja istu funkciju u Društvu preuzimaocu.

4.4. Licima iz člana 4.3 ne pripadaju nikakva posebna prava zbog nastavka funkcije u Društvu preuzimaocu nakon Spajanja, što je potvrđeno relevantnom odlukom Skupštine Društva preuzimaoca (Odluke o Spajanju).

4.5. Dodatno, Društva koja učestvuju u Spajanju saglasno izjavljuju da će naknada koja će biti plaćena nezavisnom ekspertu za ispitivanje ovog Ugovora biti plaćena u iznosu koji nezavisni ekspert odredi u fakturi izdatoj za obavljenу uslugu ispitivanja ovog Ugovora a koja je utvrđena u Ugovoru o angažovanju zaključenom 5. marta 2009 godine i biće dostupan svim akcionarima zajedno sa dokumentima iz člana 1.3 ovog Ugovora.

5. POSEBNA PRAVA DATI VLASNICIMA ILI DRŽAOCIMA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI PREUZETIH DRUŠTAVA

5.1. Društva koja učestvuju u Spajanju potvrđuju da ne postoje vlasnici akcija ili udjela, niti držaoci ili vlasnici drugih hartija od vrijednosti koje su izdala Preuzeta društva, koji imaju posebna prava, niti bilo koja druga lica koja imaju posebna prava prema Preuzetim društvima, nakon Dana Spajanja, te, u skladu sa tim, ne postoje posebna prava koja bi Društvo preuzimalac moralo da obezbijedi takvim vlasnicima, držaocima ili drugim licima, niti bilo kakve predložene mjere ili naknade sa tim u vezi.

6. DJELATNOST DRUŠTVA PREUZIMAOCA

6.1. Društvo preuzimalac će nastaviti da obavlja sve djelatnosti koje su obavljala Preuzeta društva.

6.2. Od Dana Spajanja, Društvo preuzimalac će obavljati sve djelatnosti koje su predviđene njegovim trenutno važećim Statutom, kao i sve djelatnosti koje su trenutno predviđene Statutima Preuzetih društava.

6.3. Statut Društva preuzimaoca će biti izmjenjen da bi reflektovao promjenu, tj. proširenje obima djelatnosti Društva preuzimaoca posle Spajanja, pri tom obuhvatajući sve djelatnosti koje trenutno obavljaju Preuzeta društva, kao što je predviđeno članom 1.7 ovog Ugovora. Nacrt izmjena Statuta Društva preuzimaoca je ovdje priložen kao Prilog 5, i predstavlja sastavni dio ovog Ugovora. Posle dana spajanja će izmjene Statuta Društva preuzimaoca biti bez odlaganja registrovane u Centralnom registru.

7. STUPANJE NA SNAGU I VAŽNOST UGOVORA

7.1. Ovaj Ugovor stupa na snagu nakon usvajanja od skupština Društava koja učestvuju u Spajanju i nakon potpisivanja od strane ovlašćenih predstavnika Društava koja učestvuju u Spajanju i overe njihovih potpisa od strane nadležnog suda Republike Crne Gore.

7.2. Ugovor je zaključen na neodređeno vrijeme.

7.3. Ugovor je zaključen na crnogorskom i engleskom jeziku, pri čemu, u slučaju bilo kakvih nesuglasnosti između dvije verzije, crnogorska verzija će biti preovlađujuća.

7.4. Izmjene i dopune ovog Ugovora vršiće se Aneksima na Ugovor koji će činiti njegov sastavni dio i važiće samo ako su sastavljeni u pisanoj formi i propisno potpisani od strane ovlašćenih predstavnika Društava koja učestvuju u Spajanju, čiji su potpisi ovjereni od strane nadležnog suda Republike Crne Gore.

8. OSTALE ODREDBE

- 8.1. Osim u slučajevima koje je tako određeno ovim Ugovorom ili propisanom mjerodavnim zakonima, ne postoje posebna prava, privilegije ili povlastice date bilo kojoj osobi koja je učestvovala ili učestvuje ili će učestvovati u sprovođenju Spajanja u skladu sa ovim Ugovorom.
- 8.2. Od Dana Spajanja, Društvo preuzimalac je ovlašćeno da potpiše sva potrebna dokumenta i ugovore, da podnese sve potrebne prijave i dalje da preduzme sve što je potrebno ili korisno u cilju sprovođenja Spajanja i prijenosa imovine i obaveza Preuzetih društava na Društvo preuzimaoca.
- 8.3. Društvo preuzimalac će obavijestiti ili podnijeti relevantne prijave za registraciju ili izvršiti sve druge potrebne radnje prema svim relevantnim javnim registrima (uključujući, *inter alia*, nadležne sudove Republike Crne Gore, Agenciju za elektronske komunikacije, Centralnu Banku Crne Gore, poreske, radne, katastre, zemljišne registre, zavod za intelektualnu svojinu, i sve druge relevantne registre) i trećim licima (uključujući, *inter alia*, poslovne banke kod kojih Preuzeta društva imaju otvorene račune), u vezi sa Spajanjem, prestankom Preuzetih društava, prenosom imovine i obaveza Preuzetih društava na Društvo preuzimaoca, koje su potrebne, korisne ili relevantne.
- 8.4. Društva koja učestvuju u Spajanju saglasno izjavljuju da ovaj Ugovor predstavlja izraz njihove slobodne i saglasno izražene volje, pa ga potpisuju bez primjedbi u 8 (osam) istovjetnih primjeraka, od kojih jedan primjerak ide sudu koji vrši ovjeru potpisa, jedan Centralnom Registru, a po dva primjerka ostaju Društvima koja učestvuju u Spajanju.

KAO IZRAZ SLOBODNE VOLJE I SAGLAŠAVANJA SA SVIM GORE NAVEDENIM, DRUŠTVA KOJA UČESTVUJU U SPAJANJU POTPISUJU OVAJ UGOVOR KAKO SLIJEDI:

za CT

Ime: Daniel Szasz
Funkcija: Predsjednik Odbora direktora

Ime: Slavoljub Popadić
Funkcija: Izvršni direktor

za Internet

Ime: Denes Szluha
Funkcija: Član Odbora direktora CT u funkciji Skupštine

Ime: Slavoljub Popadić
Funkcija: v.d. Izvršni direktor

za T-Mobile

Ime: Denes Szluha
Funkcija: Član Odbora direktora CT u funkciji Skupštine Osnivača

Ime: Georg Maendl
Funkcija: Izvršni direktor

APPENDIX I

T-Mobile Crna Gora d.o.o.

31. decembar
2008.
(u EUR)

Obrtna imovina	
Zalihe	2,036,381
-Rezervni dijelovi	774,186
-Mobilni telefoni	1,253,210
SIM kartice	66,869
-Vaučeri	79,674
-Pre-pejd i post-pejd paketi	152,800
-Materijali	25,438
-Ostalo	153,028
-Ispravka vrednosti zaliha	(471,915)
Potraživanja iz poslovnih odnosa i ostala potraživanja	6,841,094
-Potraživanja od kupaca u zemlji	13,334,909
-Potraživanja od kupaca u inostranstvu	829,878
-Potraživanja od povezanih pravnih lica Grupe Telekom	35,898
-Potraživanja od povezanih pravnih lica Grupe Magyar Telekom	8,940
-Potraživanja od povezanih pravnih lica Grupe Deutsche Telekom	118,076
Ostala potraživanja po osnovu poreza	
-Kratkoročni finansijski plasmani	48,728
-Ostala potraživanja	264,152
-Obezvredjenje vrednosti potraživanja	(7,819,488)
Avansi, aktivna vremenska razgraničenja o ostala aktiva	3,321,484
-Unaprijed plaćeni troškovi operativnog zakupa:	350,416
- GSM lokacija	224,337
-poslovnog prostora u vlasništvu povezanih pravnih lica	6,037
- unaprijed plaćene naknade zaposlenima	120,042
-Ostali unaprijed plaćeni troškovi:	148,810
- osiguranja	
- toplog obroka i prevoza zaposlenih	
- održavanja i obuke	148,810
-Accrued revenues from TCG Group	1,802,474
-Razgraničeni prihodi od interkonekcije	992,873
-Avansi plaćeni za stalna sredstva i materijala na ulaganja	
-Avansi plaćeni za obrtnu imovinu	
-Avansi plaćeni Deutsche Telekom Grupi	26,911
-Avansi plaćeni TCG Grupi	
Kratkoročni finansijski plasmani	27,300,000
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	10,877,233
-Gotovina u blagajni	4,388
-Održani depoziti do tri meseca	8,550,000
-Žiro računi	2,316,078
-Ostali računi	6,787
Novčana sredstva ograničene upotrebe	288,185
Ukupno	50,664,377

286

APPENDIX II

T-Mobile Crna Gora d.o.o. **31.decembar**
2008.
(u EUR)

Nekretnine, postrojenja i oprema	
<i>Nekretnine</i>	3,244,411
<i>Oprema</i>	23,710,045
<i>Ostala oprema</i>	3,270,883
<i>Investicije u toku</i>	2,482,886
Ukupno	32,718,425

APPENDIX III

T-Mobile Crna Gora d.o.o.

31. decembar
2008.
(u EUR)

Nematerijalna ulaganja, dugoročna finansijska sredstva i dugoročna aktivna vremenska razgraničenja	
Nematerijalna ulaganja	7,393,286
-Licence	4,590,239
-Softveri	2,287,958
-Nematerijalna ulaganja u pripremi	515,089
Dugoročna finansijska sredstva	410,938
-Dugoročni krediti dati zaposlenima	808,075
-Srućenje na neto ostvarivu vrijednost	(351,100)
-Tekuće dospjele dugoročnih kredita	(46,036)
Dugoročna aktivna vremenska razgraničenja	723,020
-Unaprijed plaćen zakup GSM lokacija	725,572
-Unaprijed plaćen zakup poslovnog prostora u vlasništvu povezanih pravnih lica	43,474
-Unaprijed plaćene naknade zaposlenima	304,390
Minus tekuće dospelo	(350,416)
-Unaprijed isplaćene naknade zaposlenima	(120,042)
-Unaprijed troškovi operativnog zakupa	(230,374)
Ukupno	8,527,245

APPENDIX IV

T-Mobile Crna Gora d.o.o. **31.decembar**
2008
(u EUR)

Kratkoročne i dugoročne obaveze	
Dugoročne obaveze	687,645
<i>Odložene obaveze po osnovu poreza na dobit</i>	269,503
-Nematerijalna ulaganja	113,396
-Nekretnine i oprema	156,107
<i>Rezervisanja za otpremnine i ostale naknade zaposlenima</i>	324,999
<i>Ostale dugoročne obaveze</i>	3,143
Kratkoročne obaveze	13,638,574
<i>Obaveze iz poslovanja i ostale obaveze</i>	7,298,009
-Dobavljači u zemlji	2,500,754
-Dobavljači u inostranstvu	2,368,536
-Ostali porezi i porezi za socijalnu sigurnost	19,993
-Obaveze prema Crnogorski Telekom Grupi	952,284
-Obaveze prema Magyar Telekom Grupi	150,027
-Obaveze prema Deutsche Telekom Grupi	784,661
Obaveze po osnovu poreza	309,432
-Ostale obaveze	214,322
<i>Primljeni avansi i pasivna vremenska razgraničenja</i>	6,310,221
-Primljeni avansi	18,813
-Razgraničeni prihodi od pri-pejd kartica	628,922
-Avansi primljeni od Deutsche Telekom	
-Aktivna vremenska razgraničenja	131,623
-Obračunati troškovi prema Crnogorskom Telekomu	2,198,787
-Obračunati troškovi prema Magyar Telekom-u	573,131
-Obračunati troškovi prema Deutsche Telekom-u	
-Ostala pasivna vremenska razgraničenja	2,758,785
<i>Obaveze po osnovu tekućih poreza na dobit</i>	30,444
<i>Rezervisanja</i>	
-Rezervisanja za jubilarne nagrade	
-Rezervisanja za penzije	
-Rezervisanja za naknade po prestanku radnog odnosa	
Ukupno	14,236,319

Appendix I

31.
decembar
2008
(u EUR)

Internet Crna Gora d.o.o.

Obrtna imovina	
<i>Zalhe</i>	15,777
-Rezervni dijelovi	15,777
<i>Potrazivanja iz poslovnih odnosa i ostala potrazivanja</i>	953,199
-Potrazivanja od kupaca u zemlji	640,751
-Potrazivanja od povezanih pravnih lica Telekom Grupe	557,058
-Ostala potrazivanja	43,640
-Tekuće dospjeće dugoročnih kredita zaposlenima	6,500
-Obezbjeđenje potrazivanja	(204,753)
<i>Kratkoročni finansijski plasmani</i>	4,850,000
<i>Gotovina i gotovinski ekvivalenti</i>	640,085
-Gotovina u bankama	140,085
-Oroceni depoziti do tri mjeseca	500,000
<i>Ostala obrtna imovina</i>	11,490
Ukupno	6,470,551

Appendix II

Internet Crna Gora d.o.o.

31.
decembar
2008
(u EUR)

Nekretnine, postrojenja i oprema	
<i>Nekretnine</i>	43,428
<i>Oprema</i>	501,205
<i>Ostale oprema</i>	-
<i>Investicije u toku</i>	-
Ukupno	544,633

Appendix III

31.
decembar
2008
(u EUR)

Internet Crna Gora d.o.o.

Nematerijalna ulaganja, Dugorocna finansijska sredstva i Dugorocna aktivna vremenska razgranicenja	
<i>Nematerijalna ulaganja</i>	17,938
-Licence	17,938
-Ostala nematerijalna imovina	-
<i>Dugorocna finansijska sredstva</i>	32,960
-Dugorocni krediti dati zaposlenima	56,538
-Svodjenje na neto ostvarivu vrijednost	(17,078)
-Tekuce dospjece dugorocnih kredita	(6,500)
<i>Odlozana poreska sredstva</i>	7,971
Ukupno	58,869

Appendix IV

Internet Cma Gora d.o.o.

31. decembar
2008
(u EUR)

Kratkorodne i dugoročne obaveze	
Dugoročne obaveze	24,239
<i>Rezervisanja za otpremnine i ostale naknade zaposlenima</i>	24,239
-Obaveze za jubilarne nagrade	17,834
-Obaveze za penzije	6,405
Kratkorodne obaveze	1,222,662
<i>Obaveze iz poslovanja i ostale obaveze</i>	924,951
-Dobavljači u zemlji	74,451
-Dobavljači u inostranstvu	4,621
-Obaveze po osnovu zarada	124,849
-Obaveze prema Cmogorski Telekom Grupi	637,318
-Obaveze i procijenjeni troškovi prema Magyar Telekom Grupi	2,375
-Obaveze po osnovu poreza	39,895
-Ostale obaveze	39,544
-Tekuće dopjeće naknada zaposlenima	1,898
<i>Avansi i razgraničeni prihodi</i>	267,263
-Primljeni avansi	4,075
-Razgraničeni prihodi od internet aeti	263,004
-Razgraničeni prihodi od iznajmljenih linija	184
-Ostali procijenjeni prihodi	-
<i>Obaveze po osnovu tekucih poreza na dobit</i>	30,448
Ukupno	1,246,901


207

Izjava o prihvatanju nominacije za članstvo u Odboru direktora
Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica (CT)

Ovim potvrđujem da prihvaram nominaciju za kandidata za člana Odbora Direktora
Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica (CT).

Datum: 24. mart 2009.

Ime: Daniel Szasz




Statement on acceptance of nomination for the membership in the Board of Directors
of Crnogorski Telekom a.d. Podgorica (CT)

I herewith confirm that I accept the nomination as candidate for the membership in
the Board of Directors of Crnogorski Telekom (CT).

Date: 24 March 2009

Name: Daniel Szasz




Izjava o prihvatanju nominacije za članstvo u Odboru direktora
Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica (CT)

Ovim potvrđujem da prihvatom nominaciju za kandidata za člana Odbora Direktora
Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica (CT).

Datum: 24. mart 2009.

Ime: Denes Szluha




Statement on acceptance of nomination for the membership in the Board of Directors
of Crnogorski Telekom a.d. Podgorica (CT)

I herewith confirm that I accept the nomination as candidate for the membership in
the Board of Directors of Crnogorski Telekom (CT).

Date: 24 March 2009

Name: Denes Szluha



Izjava o prihvatanju nominacije za članstvo u Odboru direktora
Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica (CT)

Ovime potvrđujem da prihvaram nominaciju za kandidata za člana Odbora Direktora
Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica (CT).

Datum: 24. mart 2009.

Ime: Janos Szabo



.....

Statement on acceptance of nomination for the membership in the Board of Directors
of Crnogorski Telekom a.d. Podgorica (CT)

I herewith confirm that I accept the nomination as candidate for the membership in
the Board of Directors of Crnogorski Telekom (CT).

Date: 24 March 2009

Name: Janos Szabo



Izjava o prihvatanju nominacije za članstvo u Odboru direktora
Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica (CT)

Ovim potvrđujem da prihvatom nominaciju za kandidata za člana Odbora Direktora
Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica (CT).

Datum: 24. mart 2009.

Ime: Gabor Pal

Pall Galt

Statement on acceptance of nomination for the membership in the Board of Directors
of Crnogorski Telekom a.d. Podgorica (CT)

I herewith confirm that I accept the nomination as candidate for the membership in
the Board of Directors of Crnogorski Telekom (CT).

Date: 24 March 2009

Name: Gabor Pal


Pall Galt

Izjava o prihvatanju nominacije za članstvo u Odboru direktora
Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica (CT)

Ovim potvrđujem da prihvaram nominaciju za kandidata za člana Odbora Direktora
Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica (CT).

Datum: 24. mart 2009.

Ime: Gereon Hammel




Statement on acceptance of nomination for the membership in the Board of Directors
of Crnogorski Telekom a.d. Podgorica (CT)

I herewith confirm that I accept the nomination as candidate for the membership in
the Board of Directors of Crnogorski Telekom (CT).

Date: 24 March 2009

Name: Gereon Hammel




Izjava o prihvatanju nominacije za članstvo u Odboru direktora
Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica (CT)

Ovim potvrđujem da prihvatom nominaciju za kandidata za člana Odbora, Direktora
Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica (CT):

Datum: 24. mart 2009.

Ime: Hans-Peter Schultz




Statement on acceptance of nomination for the membership in the Board of Directors
of Crnogorski Telekom a.d. Podgorica (CT)

I herewith confirm that I accept the nomination as candidate for the membership in
the Board of Directors of Crnogorski Telekom (CT).

Date: 24 March 2009.

Name: Hans-Peter Schultz



Izjava o prihvatanju nominacije za članstvo u Odboru direktora
Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica (CT)

Ovim potvrđujem da prihvatom nominaciju za kandidata za člana Odbora Direktora
Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica (CT).

Datum: 28. april 2009.

Ime: Tripko Krgović

Tripko Krgović

Statement on acceptance of nomination for the membership in the Board of Directors
of Crnogorski Telekom a.d. Podgorica (CT)

I herewith confirm that I accept the nomination as candidate for the membership in
the Board of Directors of Crnogorski Telekom (CT).

Date: April 28 2009

Name: Tripko Krgović

Tripko Krgović

CRNOGORSKI TELEKOM A.D., PODGORICA

Crnogorski Telekom		A.D. Podgorica	
26. 03. 2009		god.	
Organizaciona jedinica	Broj upisa	Izvršilac	Priloga (komada)
02	- 7459		

CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA

Finansijski izvještaji sastavljeni u skladu sa
Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja
i Izveštaj nezavisnog revizora

Za godinu završenu 31. decembra 2008.

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР 2
30042009
68

SADRŽAJ

Strana

Izveštaj nezavisnog revizora

Pojedinačni finansijski izveštaji:

Bilans uspjeha

1

Bilans stanja

2

Izveštaj o promjenama na kapitalu

3

Izveštaj o tokovima gotovine

4

Napomene uz finansijske izveštaje

5 – 68

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Akcionarima i Odboru Direktora Društva Crnogorski Telekom A.D., Podgorica

Izvršili smo reviziju priloženih pojedinačnih finansijskih izveštaja („finansijski izveštaji“) preduzeća Crnogorski Telekom A.D., Podgorica („Preduzeće“) koji uključuju bilans stanja sa stanjem na dan 31. decembra 2008. godine i bilans uspeha, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o novčanim tokovima za godinu završenu na taj dan, pregled značajnih računovodstvenih politika i druge napomene uz finansijske izveštaje.

Odgovornost Rukovodstva za Finansijske Izveštaje

Rukovodstvo je odgovorno za sastavljanje i realno i objektivno prikazivanje ovih finansijskih izveštaja u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Crne Gore. Ova odgovornost uključuje osmišljavanje, uspostavljanje i funkcionisanje internih kontrola relevantnih za sastavljanje i realno i objektivno prikazivanje finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajno pogrešno prikazivanje, nastalo usled pronevere ili greške; izbor i primenu odgovarajućih računovodstvenih politika i sačinjavanje računovodstvenih procena prihvatljivih u datim okolnostima.

Odgovornost Revizora

Naša odgovornost je da na osnovu izvršene revizije izrazimo mišljenje o ovim finansijskim izveštajima. Reviziju finansijskih izveštaja izvršili smo u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi zahtevaju da postupamo u skladu sa načelima profesionalne etike i da planiramo i izvršimo reviziju na način koji nam omogućava da steknemo razumno uverenje da finansijski izveštaji ne sadrže materijalno značajno pogrešno prikazivanje.

Revizija podrazumeva primenu postupaka radi pribavljanja revizorskih dokaza o iznosima i obelodanjivanjima sadržanim u finansijskim izveštajima. Izbor postupaka zavisi od revizorskog prosuđivanja, uključujući procenu rizika od nastanka materijalno značajnog pogrešnog prikazivanja u finansijskim izveštajima, nastalog usled pronevere ili greške. Pri proceni ovih rizika, revizor uzima u obzir interne kontrole relevantne za sastavljanje i realno i objektivno prikazivanje finansijskih izveštaja Preduzeća u cilju odabira adekvatnih revizorskih postupaka u datim okolnostima, a ne za potrebe izražavanja mišljenja o delotvornosti internih kontrola Preduzeća. Revizija takođe obuhvata ocenu adekvatnosti primenjenih računovodstvenih politika i prihvatljivosti računovodstvenih procena koje je izvršilo rukovodstvo, kao i ocenu opšteg prikaza finansijskih izveštaja.

Verujemo da su revizorski dokazi koji smo pribavili dovoljan i adekvatan osnov za izražavanje mišljenja.

Mišljenje

Prema našem mišljenju, priloženi finansijski izveštaji u svim materijalno značajnim aspektima prikazuju realno i objektivno finansijsko stanje pojedinačnog preduzeća Crnogorski Telekom A.D, Podgorica sa stanjem na dan 31. decembra 2008. godine, rezultate njegovog poslovanja i novčane tokove za godinu završenu na taj dan, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Crne Gore.

Podgorica, 23. mart 2009. godine

PricewaterhouseCoopers d.o.o.

PricewaterhouseCoopers d.o.o. Podgorica
Poslovni centar Kruševac
Rimski Trg 50
81000 Podgorica
Republika Crna Gora



Marica Aleksić

Marica Aleksić
Licencirani revizor
Licenca Br. 46 izdata od
Ministarstva finansija Crne
Gore, dana 2. novembra 2007.

TELEKOM CRNE GORE A.D., PODGORICA

BILANS STANJA

Na dan 31. decembar 2008. godine


(Iznosi u EUR)


	Napomene	Na dan 31. decembra	
		2007.	2008.
AKTIVA			
Stalna imovina			
Nekretnine, postrojenja i oprema	5	90.114.835	88.485.089
Nematerijalna ulaganja	4	8.086.609	7.890.156
Plasmani u zavisna i pridružena pravna lica	6	21.855.370	21.855.370
Dugoročni krediti i ostala potraživanja	8	6.130.599	5.603.427
Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	7	24.371	25.374
Ukupna stalna imovina		126.211.784	123.859.416
Obrtna imovina			
Zalihe	9	2.057.730	1.597.100
Potraživanja iz poslovnih odnosa i ostala potraživanja	10	11.189.778	15.398.737
Preplaćen tekući porez na dobitak		-	928.583
Kratkoročni finansijski plasmani	11	20.500.000	30.000.000
Dati avansi i aktivna vremenska razgraničenja	12	4.920.008	4.687.361
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	13	26.014.007	5.630.418
Izdvojena novčana sredstva	14	299.630	312.265
Ukupna obrtna imovina		64.981.153	58.554.464
Ukupna aktiva		191.192.937	182.413.880
PASIVA			
KAPITAL			
Aksijski kapital	17	140.996.394	140.996.394
Neraspoređena dobit		23.733.086	10.898.899
Statutarne rezerve		684.256	1.984.002
Ukupan akcijski kapital		165.413.736	153.879.295
OBAVEZE			
Kratkoročne obaveze			
Kratkoročne obaveze iz poslovanja i ostale obaveze	20	8.248.514	10.285.871
Primljeni avansi i pasivna vremenska razgraničenja	21	7.894.785	9.872.484
Rezervisanja	18	5.175.445	5.181.172
Obaveze za tekući porez na dobitak		1.632.548	-
Ukupne kratkoročne obaveze		22.951.292	25.339.526
Dugoročne obaveze			
Odložene poreske obaveze	19	2.297.979	2.393.509
Rezervisanja	18	529.930	801.550
Ukupne dugoročne obaveze		2.827.909	3.195.059
Ukupne obaveze		25.779.201	28.534.585
Ukupna pasiva		191.192.937	182.413.880


Napomene na stranama od 5 do 68

čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.

Ovi finansijski izvještaji su odobreni od strane Odbora direktora dana 21.03. 2009. godine i potpisani od strane:


Slavoljub Popadić
Izvršni direktor


Dragomir Miličević
Direktor računovodstva


Slavko Jovanović
Rukovodilac računovodstva

Podgorica

CRNOGORSKI TELEKOM A.D., PODGORICA

BILANS USPJEHA

Za završenu 31. decembra 2008. godine

(Iznosi u EUR)

	Napomene	2007.	2008.
Prihodi od usluga fiksne telefonije	22	86.788.557	74.992.460
Ostali poslovni prihodi	23	2.086.023	26.449
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	24	(14.860.008)	(19.122.207)
Amortizacija	4, 5	(9.885.383)	(11.208.859)
Troškovi korišćenja usluga drugih operatera	25	(24.527.937)	(17.241.919)
Nabavna vrijednost prodane telekomunikacione opreme		(738.949)	(457.018)
Ostali poslovni rashodi	26	(16.163.446)	(18.848.717)
Ukupni poslovni rashodi		(66.175.723)	(66.878.720)
Dobit iz poslovnih aktivnosti		22.698.857	8.140.189
Finansijski prihodi	27	3.517.013	3.766.380
Finansijski rashodi	28	(220.936)	(197.291)
Finansijski prihodi/(rashodi), neto		3.296.077	3.569.089
Dobit prije oporezivanja		25.994.934	11.709.278
Porez na dobit	19	(2.356.748)	(1.243.719)
Dobit tekuće godine		23.638.186	10.465.559
Zarada po akciji za dobit koju su ostvarili vlasnici kapitala Društva u toku godine (izražena u eurima po akciji)			
- osnovna		0.5000	0.2214
- razređena		0.5000	0.2214

Napomene na stranama od 5 do 68
čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU
Za godinu završenu 31. decembra 2008. godine

	(Iznosi u EUR)			
	Akcijski kapital	Statutarne rezerve	Neraspoređena dohit	Ukupno
Stanje, 1. januar 2007. godine	140.996.394	-	9.079.156	150.075.550
Dividende	-	-	(8.300.000)	(8.300.000)
Prenos u statutarne rezerve	-	684.256	(684.256)	-
Dohit tekuće godine	-	-	23.638.186	23.638.186
Stanje, 31. decembar 2007. godine	140.996.394	684.256	23.733.086	165.413.736
Stanje, 1. januar 2008. godine	140.996.394	684.256	23.733.086	165.413.736
Dividende	-	-	(22.000.000)	(22.000.000)
Prenos u statutarne rezerve	-	1.299.747	(1.299.747)	-
Dohit tekuće godine	-	-	10.465.559	10.465.559
Stanje, 31. decembar 2008. godine	140.996.394	1.984.002	10.214.644	153.879.295

Napomene na stranama od 5 do 68
 čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.

CRNOGORSKI TELEKOM A.D., PODGORICA

BILANS TOKOVA GOTOVINE

Za godinu završenu 31. decembra 2008. godine

	Napomene	2007.	(Iznosi u EUR) 2008.
Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti			
Priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	38	23.393.101	18.537.665
Odliv po osnovu plaćenog poreza na dobit		(1.207.062)	(3.709.318)
Odliv po osnovu plaćene kamate		(10.816)	(1.931)
Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti		22.175.223	14.826.415
Tokovi gotovine iz investicionih aktivnosti			
Odlivi po osnovu nabavke nekretnina, opreme i nematerijalnih ulaganja	4,5	(8.650.365)	(9.383.664)
Kratkoročni finansijski plasmani		(20.500.000)	(9.500.000)
Primljene kamate		2.837.670	3.258.017
Prilivi po osnovu prodaje stalnih sredstava		1.116.898	-
Povučeni depoziti za prodane investicije u Crnogorskoj Komercijalnoj banci	12		1.856.059
Neto odliv gotovine iz investicionih aktivnosti		(25.195.797)	(13.769.589)
Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja			
Dividende isplaćene akcionarima i manjinski interesi		(8.066.315)	(21.440.415)
Otpliate kredita i ostalih pozajmica		(526.680)	-
Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja		(8.592.995)	(21.440.415)
Neto odliv gotovine i gotovinskih ekvivalenata		(11.613.569)	(20.383.589)
Gotovina i gotovinski ekvivalenti, početak godine	13	37.627.576	26.014.007
Gotovina i gotovinski ekvivalenti, kraj godine	13	<u>26.014.007</u>	<u>5.630.418</u>

Napomene na stranama od 6 do 68
čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2008. godine

1. OSNIVANJE I DJELATNOST

Telekom Crne Gore A.D., Podgorica (u daljem tekstu: "Telekom" ili "Društvo") osnovan je i registrovan u Privrednom sudu u Podgorici 31. decembra 1998. godine Rješenjem broj Fl. 5490/98, nakon statusne transformacije i razdvajanja telekomunikacijskih i poštanskih usluga iz Javnog preduzeća PTT saobraćaja Crne Gore (u daljem tekstu "JP PTT Crne Gore").

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, dana 6. novembra 2002. godine izvršena je preregistracija Društva kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici pod registracionim brojem 4-0000618/001.

Osnovna djelatnost Društva su održavanje i eksploatacija telekomunikacionog sistema na području Republike Crne Gore, razvoj telekomunikacionih tehnologija i obezbjeđivanje telekomunikacionih usluga korisnicima.

Društvo obezbjeđuje pružanje usluga fiksne telefonije koje se odnose na lokalne, nacionalne i međunarodne telefonske usluge, kao i širok spektar ostalih telekomunikacionih usluga, uključujući rentiranje mreža, mreže podataka, telex i telegrafске usluge. U skladu sa Zakonom o telekomunikacijama Republike Crne Gore Društvo je 31. decembra 2003. godine zvanično ukinuto ekskluzivno pravo u pružanju usluga fiksne telefonije u Republici Crnoj Gori.

Tokom 2000. godine, Telekom je razvio GSM 900 mrežu mobilne telefonije i u maju 2000. godine počeo sa njenim komercijalnim korišćenjem kao provajder mobilne telefonije. Telekom je 28. jula 2000. godine registrovao Monet D.O.O. ("Monet") kao svoje povezano pravno lice u potpunom vlasništvu, nakon čega je cjelokupno poslovanje mobilne telefonije prenešeno na Monet. Tržište mobilne telefonije u Crnoj Gori je liberalizovalo i Monet (sadašnji naziv T Mobile Crna Gora d.o.o., Podgorica) dijeli tržište sa još jednim operaterom - "Pro Monte" D.O.O.

U skladu sa odlukom Deutsche Telekom-a i Magyar Telekom-a, donijetom 23. maja 2006. godine na Generalnoj Skupštini Telekom-a Crna Gora A.D. potvrđen je ulazak "T" brenda na tržište Crne Gore. Skupština „Telekom Crna Gora A.D.“ je 3. jula 2006. godine potvrdila promjenu imena Društva u „Crnogorski Telekom A.D.“ Novi naziv Društva je registrovan 25. septembra 2006. godine kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici pod registarskim brojem 4-0000618/14.

Nakon uspješno sprovedenog privatizacionog tendera, Magyar Telekom NyRt. (prethodni naziv: Magyar Telekom) je postao većinski vlasnik Crnogorskog Telekoma A.D. (u daljem tekstu Telekom Crne Gore A.D.). Mađarski Telekom je 31. marta 2005. godine preuzeo kontrolu nad Crnogorskim Telekomom A.D. i krajem iste godine imao 76.53% udjela akcijskog kapitala. Društvo posjeduje 100% kapitala T Mobile Crna Gora d.o.o. (prethodni naziv Monet d.o.o.), crnogorskog provajdera mobilne telefonije i 100% kapitala Interneta Crne Gore. Preostalih 15% ukupnog kapitala Interneta, Telekom je otkupio 7. marta 2005. godine. Deutsche Telekom AG je krajnji vlasnik Magyar Telekom i on posjeduje 59.21% njegovih akcija.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

Za godinu završenu 31. decembra 2008. godine

1. OSNIVANJE I DJELATNOST (Nastavak)

Sjedište Telekoma je u Podgorici, Republika Crna Gora, ulica Moskovska 29. Na dan 31. decembra 2008. godine, Društvo je imalo 697 zaposlenih (31. decembra 2007. godine 706 zaposlenih).

Istraga određenih konsultantskih ugovora

Kao što je i ranije navedeno, u toku obavljanja revizije finansijskih izvještaja za 2005. godinu, PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd je identifikovao dva ugovora zaključena od strane Crnogorskog Telekoma A.D. i njegovog povezanog pravnog lica T-mobile CG d.o.o., čija priroda i poslovne namjere nisu bile jasno iskazane. Ugovor pod istragom zaključen od strane Crnogorskog Telekoma A.D. iznosi 0.6 miliona, odnosno ugovor zaključen od strane T-Mobile iznosi 2.3 miliona. U februaru 2006. godine, Odbor za reviziju Magyar Telekoma, većinskog vlasnika Društva, pokrenuo je nezavisnu istragu po ovom pitanju. Do danas, nezavisna istraga nije omogućila pronalaženje dovoljnih dokaza koji će pokazati da je bilo koji od ova dva ugovora pod istragom imao za posljedicu koristi za nas ili za naša povezana pravna lica srazmjerna uplatama koje su izvršene u skladu sa tim ugovorima. Nezavisna istraga nije omogućila konačno definisanje namjene ugovora, i moguće je i da je njihova namjena bila neadekvatna. Usvojili smo i u toku je primjena određenih mera pripremljenih sa ciljem poboljšanja naših internih kontrola kako bi se djelovalo u skladu sa crnogorskim i US zakonskim regulativama.

Na osnovu dostupne dokumentacije i ostalih dokaza, White & Case je donio preliminarni zaključak da postoje razlozi da se vjeruje da su četiri konsultantska ugovora iz 2005. godine potpisana u neprimjerenosti, zatim je utvrđeno da su tokom 2006. godine određeni zaposleni uklonili dokaze od važnosti za istragu. Interna istraga vezana sa ove i ostale sumnjive ugovore identifikovane od strane nezavisnih istražitelja se nastavlja.

Godine 2007., Vrhovni državni tužilac Republike Crne Gore obavijestila je odbor direktora Crnogorskog Telekoma o svom zaključku da ugovori koji su predmet unutrašnje istrage u Crnoj Gori ne sadrže elemente koji se mogu protumačiti kao kriminalne radnje na osnovu kojih bi se u Republici Crnoj Gori mogle podnijeti optužbe.

Mađarske vlasti su takođe započele svoju istragu vezano za aktivnosti Magyar Telekom-a u Crnoj Gori. Mađarski nacionalni odbor za istragu obavijestio je Magyar Telekom da je istraga okončana 20. maja 2008. godine sa zaključkom da ne postoje kriminalne aktivnosti.

Sjedinjene Države su započele sopstvenu istragu u vezi sa transakcijama koje su predmet naše interne istrage radi utvrđivanja potencijalnih kršenja zakona Sjedinjenih Država. Tokom 2007. godine, vlasti Sjedinjenih Država proširile su obim svoje istrage uključivši naše aktivnosti u vezi sa internom istragom i naša objelodanjivanja u vezi iste.

Ne možemo sa sigurnošću predvidjeti kada će tekuća unutrašnja istraga koju sprovedi Vlada biti okončana, koji će biti njen krajnji rezultat, kao ni njen uticaj na naše finansijske izvještaje i rezultate poslovanja. Vladine institucije nam mogu nametnuti krivične i građanskopravne sankcije, tj. zahtijevati od nas i naših povezanih lica da platimo novčane kazne, dodatne izmjene naše poslovne prakse i prakse postupanja u skladu sa zakonima.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

Za godinu završenu 31. decembra 2008. godine

2. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

2.1. Osnove za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izvještaja

Finansijski izvještaji privrednog društva Crnogorski Telekom A.D., Podgorica, su pripremljeni u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI) koje je objavio Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (MRSO), koji su bili na snazi u periodu sastavljanja finansijskih izvještaja Društva i u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Crne Gore. Finansijski izvještaji su sastavljeni u skladu sa konvencijom istorijskog troška, osim u slučaju navedenom u računovodstvenim politikama koje slijede.

Društvo ima obavezu da vodi svoje računovodstvene evidencije i sastavlja finansijske izvještaje u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Crne Gore ("Sl. list RCG", br. 69/2005), odnosno na osnovu Odluke o neposrednoj primjeni Međunarodnih računovodstvenih standarda ("MRS") u Republici Crnoj Gori ("Sl. list RCG", br. 69/2002). Shodno tome, Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja ("MSFI") primjenjuju se na finansijske izvještaje koji obuhvataju period koji počinje 1. januara 2003. godine.

Zvanična valuta u Republici Crnoj Gori i funkcionalna valuta Društva je Euro (EUR).

Društvo je takođe sastavilo konsolidovane finansijske izvještaje u skladu sa MSFI za Društvo i svoja povezana pravna lica („Grupa“). U konsolidovanim finansijskim izvještajima, poslovanja povezanih pravnih lica, koja predstavljaju privredna društva u kojima Društvo direktno ili indirektno ima interes ili više od polovine glasačkih prava ili posjeduje ovlaštenja da izvršava kontrolu nad poslovanjem, u potpunosti su konsolidovana.

Kako bi se dobili potpune informacije o finansijskom položaju, rezultatima poslovanja i promjenama u finansijskom položaju Grupe u cjelini, korisnici ovih pojedinačnih finansijskih izvještaja bi trebali da ih čitaju zajedno sa konsolidovanim finansijskim izvještajima Grupe sastavljenim sa stanjem na dan i za godinu koja se završava 31. decembra 2008. godine.

Usvajanje novih i revidiranih standarda i interpretacija

U tekućoj godini Društvo je usvojilo sve nove i revidirane standarde i interpretacije, koje je objavio Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (MRSO) i Komitet za tumačenja Međunarodnih finansijskih standarda (MOIFI), a koje su važne za poslovanje Društva i koje su u primjeni u izvještajnom periodu koji je počeo 1. januara 2008. godine. Navedeni standardi i interpretacije uključuju sljedeće:

- MRS 39 (Dopunjen) - Finansijski Instrumenti: Priznavanje i mjerenje (dopunjen). Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (MRSO) objavio je 14. oktobra 2008. godine izmjene MRS 39 i MSFI 7 - Finansijski Instrumenti: Objelodanjivanje. Izmjene se odnose na mogućnost reklasifikacije finansijskih instrumenata koji se vode po fer vrijednosti u bilansu uspjeha. Do sada, reklasifikacija stavki unutar ove kategorije ili iz ove u neku drugu kategoriju nije bila dozvoljena. Dopuna sada dozvoljava reklasifikaciju pod određenim okolnostima. Ukoliko se reklasifikacija vrši na osnovu novih pravila, izmijenjeni MSFI 7 zahtijeva dodatna objelodanjivanja. Pošto Društvo ne namjerava da vrši takvu reklasifikaciju, izmjene standarda nisu imale efekta na kapital i neto prihode Crnogorskog Telekomu, niti su uticale na izvještavanje. Društvo nije izvršilo i ne namjerava da izvrši takve reklasifikacije. Dopuna je stupila na snagu 01. jula 2008. godine.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

Za godinu završenu 31. decembra 2008. godine

2. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

2.1. Osnove za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izvještaja (Nastavak)

- MOIF 11 – Tumačenje MSFI 2 – Transakcije Društva i transakcije plaćanja po osnovu akcija. MSFI 2 ne definiše konkretno način na koji se viši obračun kada zaposleni povezanog pravnog lica primaju akcije od matičnog preduzeća. MOIF 11 definiše određene vrste transakcija koje MSFI 2 opisuje kao isplaćene akcije ili isplaćene gotovinske transakcije. Takođe se odnose na knjiženje isplata po osnovu akcija koje uključuju dva ili više entiteta unutar grupe. Društvo primjenjuje ovo tumačenje od 1. januara 2008. godine, ali pošto opisanih transakcija do sada nije bilo, njegova primjena nije imala uticaja na izvještaje Društva.
- MOIF 14 Tumačenje MRS 19 – Ograničenja definisanih primanja zaposlenih. Minimalni finansijski zahtjevi i njihova interakcija. MOIF 14 obezbjeđuje opšte instrukcije kako pristupiti ograničenjima MRS 19. Naknade zaposlenima, koja se tiču viškova priznatih kao imovinska sredstva. Ovo tumačenje takođe objašnjava kako se penziona sredstva ili obaveze mijenjaju kada za to postoji ispunjeni statutar ili ugovorni minimalni finansijski uslov. Ovo tumačenje se ne može primijeniti na poslovanje Društva pošto u njemu ne postoje utvrđeni planovi naknada zaposlenima po prestanku radnog odnosa.

Objavljeni standardi, interpretacije i izmjene standarda koji još nisu stupili na snagu

Društvo se za sada nije opredijelilo za ranu primjenu određenih standarda i interpretacija, koji su objavljeni, ali nisu obavezno primjenjivani u računovodstvenim periodima koji počinju 1. januara 2008. godine. Pomenuti novi standardi i interpretacije uključuju sljedeće:

Dopuna MRS 1, Prezentacija finansijskih izvještaja – Objelodanjivanja koja se odnose na kapital (u primjeni od 1. januara 2008. godine). Dopuna MRS 1 predstavlja objelodanjivanja o nivou kapitala entiteta i kako sa njime rukovodi u skladu sa internim i eksternim (regulatornim) zahtjevima.

Društvo je procijenilo uticaj dopune MRS 1, i zaključak je da nema potrebe za dodatnim objelodanjivanjima u finansijskim izvještajima budući da Društvo nema specifičnih internih i eksternih zahtjeva koji se odnose na upravljanje kapitalom.

MRS 27, Konsolidovani i odvojeni finansijski izvještaji (stupa na snagu za izvještajne periode na dan ili nakon 1. jula 2009. godine). Ova dopuna je dio godišnjeg projekta objavljenog od strane Odbora za međunarodne računovodstvene standarde (MRSO) u maju 2008. godine. U slučajevima gdje se ulaganja u kapital zavisnih preduzeća tretirana u skladu sa MRS 39 „Finansijski instrumenti: priznavanje i mjerenje“ klasifikuju kao namijenjena prodaji u skladu sa MSFI 5 „Stalna sredstva namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje“, MRS 39 se i dalje primjenjuje. Izmjene neće imati efekta na poslovanje Društva, jer je njegova politika da ulaganja u kapital zavisnih preduzeća vodi po nabavnoj vrijednosti u pojedinačnim finansijskim izvještajima svakog zasebnog pravnog lica. MRS 28 (dopunjen) „Računovodstveno obuhvatanje ulaganja u pridružena preduzeća“ (i posljedične izmjere MRS 32 „Finansijski instrumenti: prezentacija“) (na snazi od 1. januara 2009. godine). Izmjene su dio godišnjeg MRSO projekta unapređenja objavljenog u maju 2008. godine. U slučajevima gdje se ulaganja u kapital pridruženih preduzeća tretirana u skladu sa MRS 39 „Finansijski instrumenti: Priznavanje i mjerenje“ pored objelodanjivanja u skladu sa MRS 32 „Finansijski instrumenti: prezentacija“ i MSFI 7 „Finansijski instrumenti: Objelodanjivanja“, potreba su samo određena, a ne sva, objelodanjivanja propisana na osnovu MRS 28. Izmjene neće imati efekta na poslovanje Društva, jer je njegova politika da se ulaganjima u kapital pridruženih preduzeća se prikazuje u okviru kapitala u konsolidovanim finansijskim izvještajima Društva.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

Za godinu završenu 31. decembra 2008. godine

2. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

2.1. Osnove za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izvještaja (Nastavak)

MRS 31 (dopunjen) „Finansijsko izvještavanje o interesima u zajedničkim poduhvatima“ (i posljedične izmjene MRS 32 i MSFI 7) (na snazi od 1. januara 2009. godine). Izmjene su dio godišnjeg MRSO projekta unaprijeđenja obavljenog u maju 2008. godine. U slučajevima gdje se zajednički poduhvati tretiraju u skladu sa MRS 39 „Finansijski instrumenti: Priznavanje i Mjerenje“ pored objelodanjivanja u skladu sa MRS 32 „Finansijski instrumenti: prezentacija“ i MSFI 7 „Finansijski instrumenti: Objelodanjivanja“, potrebna su samo određena, a ne sva, objelodanjivanja propisana na osnovu MRS 31. Izmjene neće imati efekta na poslovanje Društva, pošto trenutno nema interesa u zajedničkim poduhvatima.

MRS 38 (dopunjen) „Nematerijalna ulaganja“ (na snazi od 1. januara 2009. godine). Izmjene su dio godišnjeg MRSO projekta unaprijeđenja obavljenog u maju 2008. godine. Izmjenom se briše formulacija koja navodi da je rijedak ili nepostojeći slučaj korišćenja metoda koji rezultuje stopom amortizacije nižom od one koju se obračunava primjenom proporcionalnog metoda. Izmjena neće imati efekat na poslovanje Društva, pošto se amortizacija nematerijalnih ulaganja obračunava primjenom proporcionalnog metoda.

MRS 20 (dopunjen) „Računovodstveno obuhvatanje državnih dodjeljivanja i objelodanjivanje državne pomoći“ (na snazi od 1. januara 2009. godine). Dodjeljivanje državnih zajmova po kamatnoj stopi nižoj od tržišne knjigovodstveno se obuhvata kao razlika knjigovodstvene vrijednosti obračunate u skladu sa MRS 39 „Finansijski instrumenti: Priznavanje i Mjerenje“ i prihoda primljenih uz dodjeljivanje obračunatih u skladu sa MRS 20. Izmjene neće imati efekat na poslovanje Društva pošto ne raspolaže državnim dodjeljivanjima ili kreditima.

MOIFI 17 - Raspodjela nemonetarnih sredstava vlasnicima (na snazi od 1. januara 2009. godine). Izmjena razjašnjava kada se i kako vrši priznavanje raspodjele nemonetarnih sredstava u obliku dividendi isplaćenih vlasnicima. Lice treba da mjeri obavezu raspodjele nemonetarnih sredstava u obliku dividendi isplaćenih vlasnicima po fer vrijednosti sredstava namijenjenih raspodjeli. Dobitak ili gubitak nastao otuđenjem porenutih nemonetarnih sredstava se priznaje u bilansu uspjeha kada lice isplaćuje dividendu. MOIFI 17 nije od značaja za poslovanje Društva zato što Društvo ne vrši raspodjelu nemonetarnih sredstava.

MOIFI 18 Prenos sredstava sa kupaca (na snazi od 1. jula 2009. godine). Tumačenje razjašnjava računovodstveno obuhvatanje prenosa sredstava sa kupaca, tj. uslove pod kojim se zadovoljava definicija sredstva; priznavanje sredstva i vrednovanje nabavne vrijednosti prilikom početnog priznavanja; identifikovanje usluga koje se mogu sagledati na individualnoj osnovi (jedna ili više usluga u zamjenu za preneto sredstvo); priznavanje prihoda, i obračunavanje prenosa gotovine sa kupaca. Ne očekuje se da će MOIFI 18 imati uticaja na finansijske izvještaje Društva.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
 Za godinu završenu 31. decembra 2008. godine

2. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

Objavljeni standardi, interpretacije i izmjene standarda koji još nisu usvojeni od strane Društva

MSFI 8, Poslovni segmenti, u primjeni na računovodstvene periode koji počinju 1. januara 2009. godine Poslovni segmenti su komponente društva koje redovno kontroliše osoba odgovorna za donošenje odluka u društvu. Izvještaj o poslovnim segmentima podnosi se u okviru internog izvještavanja, gdje novi standard zahtjeva "pristup upravljanja". To je dovelo do većeg broja segmenata o kojima se izvještava. Pri tom, o segmentima se izvještava na način koji je konzistentniji sa internim izvještavanjem koje se dostavlja osobi odgovornoj za donošenje operativnih odluka. MSFI 8 takođe definiše objelodanjivanja koja se odnose na proizvode i usluge, geografska područja i glavne potrošače.

MRS 27 „Konsolidovani i odvojeni finansijski izvještaji“ (snaga na snagu za izvještajne periode koji počinju na dan ili nakon 1. jula 2009. godine). Izmijenjeni standard zahtjeva da se efekti transakcija sa licima koja nemaju kontrolni uticaj evidentiraju u okviru kapitala ukoliko nije došlo do promjena u kontrolnom uticaju i ove transakcije više ne rezultuju gubitkom ili dobitima i gubicima. Standard takođe definiše računovodstveno obuhvatanje u slučaju gubitka kontrole. Bilo koji preostali interes u pravnom licu se svodi na fer vrijednost, a nastali dobiti i gubici se vode u bilansu uspjeha. Društvo će primjenjivati MRS 27 (dopunjen) prospektivno na sve transakcije sa nezavisnim interesima od 1. januara 2010. godine.

MSFI 3 (dopunjen) „Poslovne kombinacije“ (odnosi se na poslovne kombinacije stečene na dan ili nakon prvog godišnjeg izvještajnog perioda koji počinje 1. jula 2009. godine). Dopunjeni standard nastavlja da primjenjuje metod nabavke na poslovne kombinacije uz neke značajne izmjene. Na primjer, sva plaćanja po osnovu kupovine preduzeća se evidentiraju po fer vrijednosti na datum sticanja, sa svim potencijalnim plaćanjima klasifikovanim kao dug koji se kasnije svodi na fer vrijednost u okviru bilansa uspjeha. MSFI 3 dozvoljava izbor mjerenja nezavisnog interesa u stečenom licu po fer vrijednosti ili po proporcionalnom udjelu nezavisnog udjela u neto sredstvima stečenog lica. Svi troškovi nabavke se obračunavaju u okviru troškova. Društvo će primjenjivati MSFI 3 (dopunjen) prospektivno na sve poslovne kombinacije od 1. januara 2010. godine.

MSFI 5 (dopunjen) „Stalna sredstva namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje“ (i posljedne izmjene IFRS 1 „Primjena MSFI po prvi put“) (na snazi za računovodstvene periode koji počinju na dan ili nakon 1. jula 2009. godine). Izmjene su dio godišnjeg MRSO projekta unapređenja obavljenog u maju 2008. godine. Izmjene se odnose na razjašnjenje da se sva sredstva i obaveze zavisnog preduzeća klasifikuju kao namijenjena prodaji ukoliko plan prodaje samo dijela navedenih sredstava i obaveza dovodi do gubitka kontrole. O datom zavisnom preduzeću potrebno je sastaviti relevantna objelodanjivanja ukoliko zadovoljava definiciju obustavljenog poslovanja. Posljedne izmjene MSFI 1 navode da se ove izmjene primjenjuju prospektivno od datuma usvajanja MSFI-ova. Društvo će primjenjivati MSFI 5 (dopunjen) prospektivno na sva djelimična otuđenja zavisnih preduzeća od 1. januara 2010. godine.

MOIF 13, Program odanosti korisnika (na snazi za računovodstvene periode koji počinju na dan ili nakon 1. jula 2008. godine). Ovo tumačenje definiše objelodanjivanje društava koja odobravaju nagradne kredite korisnicima koji odano koriste njihove proizvode i usluge. Naročito, ovo tumačenje definiše kako takva društva treba da knjiže svoje obaveze kada odobravaju robu ili usluge besplatno ili sa popustom korisnicima kojima pripadaju nagradni krediti. Društvo će primjenjivati ovo tumačenje od 1. januara 2009. godine. Međutim, ne očekujemo da će MOIF 13 dovesti do značajnih promjena u računovodstvenim tretmanima koje Društvo primjenjuje.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

Za godinu završenu 31. decembra 2008. godine

2. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

2.1. Osnove za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izvještaja (Nastavak)

MRS 1 (dopunjen) Prezentacija finansijskih izvještaja (na snazi za računovodstvene periode koji počinju na dan ili nakon 1. januar 2009. godine) – Dopunjeni standard propisuje opšte zahtjeve u vezi sa sastavljanjem finansijskih izvještaja, čije skretnice u vezi sa njihovom strukturom i postavlja minimalne zahtjeve vezane za sadržaj finansijskih izvještaja. Revidirani standard zabranjuje prezentaciju stavki prihoda i troškova (tj. promjena na kapitalu koje ne uključuju vlasničke promjene) u okviru izvještaja o promjenama na kapitalu, koje zahtijevaju da se promjene na kapitalu koje ne uključuju vlasničke promjene pokazuju odvojeno od vlasničke promjene na kapitalu. Sve promjene koje ne uključuju promjenu vlasništva nad kapitalom se moraju prikazati u izvještaju o postignutim rezultatima, ali lica mogu da biraju da li da prikažu izvještaj o neto dobitku ili oba izvještaja (bilans uspjeha i izvještaj o neto dobitku). U slučajevima gdje je lice koriguje ili reklasifikuje uporedne podatke, od tog lica će se očekivati da prikaže korigovan bilans stanja sa početka uporednog perioda kao dodatak tekućim zahtjevima prikazivanja bilansa stanja sa kraja tekućeg i uporednog perioda. Društvo će primijeniti ovo tumačenje od 1. januara 2009. godine. Društvo ne očekuje da će primjena revidiranog MRS 1 dovesti do značajnih promjena u prezentaciji finansijskih izvještaja Društva.

MRS 23, Troškovi pozajmljivanja (revidiran). MRSO je 29. marta 2007. godine izdao revidiranu verziju MRS 23. Glavna promjena u odnosu na prethodnu verziju standarda je ukidanje opcije priznavanja troškova pozajmljivanja koji se odnose na sredstva za koje je potreban duži vremenski period da bi bila spremna za predviđenu upotrebu ili prodaju, kao rashoda perioda u kome su nastali. Revidirani standard se primjenjuje na troškove pozajmljivanja kvalifikovanog sredstva kod kojih je datum početka kapitalizacije 1. januar 2009. i neki kasniji datum. Primjena prethodne verzije je dozvoljena. Kada primjena ovog Standarda uslovljava promjenu računovodstvene politike (što je slučaj u Grupi), subjekat treba da primjenjuje MRS 23 (revidiran) na troškove pozajmljivanja koji se odnose na kvalifikovana sredstva za koja datum početka kapitalizacije pada na dan ili nakon datuma stupanja na snagu. Međutim, subjekat može ocairati bilo koji datum prije datuma stupanja na snagu i da primjeni standard na troškove pozajmljivanja kvalifikovanog sredstva kod kojih je datum početka kapitalizacije pada na taj ili nakon tog datuma.

MRS 23(dopunjen) Troškovi pozajmljivanja (na snazi za računovodstvene periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2009. godine). Izmjene su dio godišnjeg MRSO projekta unaprijeđenja obavljenog u maju 2008. godine. Definicija troškova pozajmljivanja je izmjenjena tako da se sada troškovi kamate obračunavaju primjenom metoda efektivne kamatne stope kako je to definisano u okviru MRS 39 „Finansijski instrumenti: Priznavanje i Mjerenje“. Ovim se eliminišu neusklađenosti između termina sadržanih u MRS 39 i MRS 23. Grupa će primijeniti MRS 23 (dopunjen) prospektivno na kapitalizaciju troškova pozajmljivanja kvalifikovanog sredstva od 1. januara 2009. godine.

MRS 28 (dopunjen) "Računovodstveno obuhvatanje ulaganja u pridružena preduzeća" (i posljednje izmjene MRS 32 „Finansijski instrumenti: Prezentacija“) (na snazi od 1. januara 2009. godine). Izmjene su dio godišnjeg MRSO projekta unaprijeđenja obavljenog u maju 2008. godine. Ulaganje u pridruženo preduzeće se tretira kao jedinstveno sredstvo prilikom testiranja obezvrjeđenja. Bilo koji utvrđeni iznos obezvrjeđenja se ne alokira datom sredstvu koje je uključeno u investiciju, godvil na primjer. U slučaju smanjenja obezvrjeđenja, evidentira se korekcija investiranog iznosa u mjeri u kojoj se iznos ulaganje u pridruženo preduzeće povećava. Društvo će primjenjivati MRS 28 (dopunjen) prilikom testiranja obezvrjeđenja ulaganja u zavisna preduzeća i sve povezane gubitke po osnovu obezvrjeđenja na dan 1. januara 2009. godine.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

Za godinu završenu 31. decembra 2008. godine

2. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

2.1. Osnove za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izvještaja (Nastavak)

MRS 38 (dopunjen) „Nematerijalna ulaganja“ (na snazi za računovodstvene periode od 1. januara 2009. godine). Izmjene su dio godišnjeg MRSO projekta unapređenja obavljenog u maju 2008. godine. Aktivna vremenska razgraničenja se priznaju samo u slučaju da je plaćanje izvršeno unaprijed radi sicanju prava pristupa robi i prijema usluga. Društvo će primjenjivati MRS 38 (dopunjen) od 1. januara 2009. godine.

MRS 39 (dopunjen) „Finansijski instrumenti: Priznavanje i Mjerenje.“ (na snazi za računovodstvene periode od 1. januara 2009. godine). Izmjene su dio godišnjeg MRSO projekta unapređenja obavljenog u maju 2008. godine. Izmjena se odnosi na uvođenje mogućnosti svrstavanja u, i brisanja iz, kategorije instrumenata koji se vode po fer vrijednosti u slučaju da derivat počinje ili prestaje da ima svojstva instrumenta zaštite u toku gotovine ili neto instrumenta zaštite investicije. Definicija finansijskog sredstva ili finansijske obaveze koja se vodi po fer vrijednosti u bilansu uspjeha kojom se trguje, takođe je revidirana. Ovim se razjašnjava da se finansijsko sredstvo ili obaveza koja je dio portfolia finansijskih instrumenata kojima upravlja zajedno sa dokazom skorašnjeg plana ostvarivanje zarade u kratkim rokovima uključuju u takav portfolio prilikom početnog priznavanja. Društvo će primjenjivati MRS 39 (dopunjen) od 1. januara 2009. godine. Ne očekuje se da će isti imati efekat na bilans uspjeha Društva.

MRS 1, Prezentacija finansijskih izvještaja (dopunjen) (na snazi za računovodstvene periode od 1. januara 2009. godine). Izmjene su dio godišnjeg MRSO projekta unapređenja obavljenog u maju 2008. godine. Dopune razjašnjavaju da su neka, prije nego sva, finansijska sredstva i obaveze koja se klasifikuju kao namijenjena trgovanju u skladu sa MRS 39 „Finansijski instrumenti: Priznavanje i Mjerenje“ primjeri kratkoročnih sredstava tj. obaveza. Društvo će primjenjivati MRS 1 (dopunjen) MRS 36 (dopunjen) od 1. januara 2009. godine. Ne očekuje se da će isti imati efekat na bilans uspjeha Društva.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2008. godine

2. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLETTIKA (Nastavak)

2.1. Osnove za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izvještaja (Nastavak)

Objavljeni standardi, interpretacije i izmjene standarda koji još nisu stupili na snagu i nisu od značaja za poslovanje Društva

MRS 32 (dopunjen) „Finansijski instrumenti: Prezentacija“ (na snazi za računovodstvene periode od 1. januara 2009. godine) U februaru 2008. godine, Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (MRSO) dopunio je MRS 32 po pitanju klasifikacije finansijskih instrumenata koji se mogu ponovo (pro)dati emitentu i obaveza koje nastaju na osnovu po osnovu likvidacije. Kao rezultat navedenih izmjena, neki finansijski instrumenti koji trenutno zadovoljavaju definiciju finansijske obaveze mogu se klasifikovati u okviru kapitala. Izmijenjeni standard uključuje detaljne kriterijume za identifikovanje takvih instrumenata. Dopune MRS 32 primjenjuju se na godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2009. godine. Pošto Društvo u svom vlasništvu trenutno nema instrumente na koje bi navedene izmjene uticale, ne očekuje se da će izmjene standarda imati uticaja na finansijske izvještaje Društva.

MSFI 1 (dopunjen) „Primjena međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja po prvi put“ i MRS 27 „Konsolidovani i odvojeni finansijski izvještaji“ (stupa na snagu za izvještajne periode na dan ili nakon 1. jula 2009. godine). Izmijenjeni standard dopušta licima koja su u periodu početne primjene korišćene zatečene fer vrijednosti ili knjigovodstvene vrijednosti obračunate u skladu sa prethodnom računovodstvenom praksom, prilikom početnog mjerenja investicije u zavisna preduzeća, lica pod zajedničkom kontrolom i pridružena preduzeća u odvojenim finansijskim izvještajima. Izmjena se takođe odnosi na izostavljanje definicije troškoviog metoda iz MRS 27 i zamjenjuje datu definiciju zahtjevom za prezentaciju dividendi u okviru prihoda u zasebnim finansijskim izvještajima investitora. Izmjena nema uticaja na finansijske izvještaje Društva.

- MRS 39 (dopunjen) - U avgustu 2008. godine, Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (MRSO) objavio je MRS 39 dopunjen na temu računovodstva zaštite. Izmjena koja se odnosi na stavke koje mogu biti zaštićene od rizika, dozvoljava obračunavanje samo onih promjena u tokovima gotovine ili fer vrijednosti zaštićene stavke koje su iznad ili ispod određene cijene ili neke druge varijable (MRS 39.AG99BA). Dopuna MRS 39 biće primjenjivana retroaktivno na godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. jula 2009. godine, ali još uvijek nije podržana od strane EU. Ne očekuje se da će opisane izmjene imati uticaja na finansijske izvještaje Društva, pošto Društvo ne primjenjuje računovodstvo zaštite.

MRS 19 (dopunjen), „Naknade zaposlenima (stupa na snagu za izvještajne periode na dan ili nakon 1. jula 2009. godine). Izmjene su dio godišnjeg MRSO projekta unaprijeđenja obavljenog u maju 2008. godine. Dopuna reguliše definiciju uticaja koji na dobit ima povećanje zarada kao umanjenje, dok izmjena koja se tiče naknade koja se pripisuje minulom radu uzrokuje negativnu nabavnu vrijednost usluga pruženih u prošlosti ukoliko dovodi do smanjenja sadašnje vrijednosti definisanih obaveza po osnovu naknada zaposlenima. Definicija prinosa na sredstva iz plana izmijenjena je tako da se sada troškovi upravljanja sredstvima iz plana oduzimaju prilikom obračuna prinosa na sredstva iz plana samo u onoj mjeri u kojoj su takvi troškovi isključeni iz obračuna obaveza po osnovu definisanog plana naknada. Ova razlika između kratkoročnih i dugoročnih naknada zaposlenima zavisi od toga da li se obaveze namiruju u periodu kraćem ili dužem od jedne godine od datuma pružanja usluga. MRS 37 „Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna sredstva“ zahtjeva objelodanjivanje, a ne priznavanje, potencijalnih obaveza. Shodno tome, izvršeno je usklađivanje MRS 19.

NAPOMENE IZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

Za godinu završenu 31. decembra 2008. godine

2. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

2.1. Osnove za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izvještaja (Nastavak)

MOIFI 15 Ugovori o izgradnji nekretnina, (na snazi sa godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2009. godine). IFRIC 15 se odnose na problem računovodstvenog obuhvatanja prihoda i sa njima povezanih troškova od strane subjekta koji se bavi izgradnjom nekretnina i koji procijene data sredstva prije završetka njihove izgradnje. Tumačenje definiše kriterijum obračunavanja koji je ili u skladu sa MRS 11 ili MRS 18. MOIFI 15 primjenjivaće se na godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2009. godine. Pošto se Društvo ne bavi izgradnjom nekretnina, MOIFI 15 nije od važnosti za Društvo.

MOIFI 16 Zaštita od rizika neto investicija u strano poslovanje (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. oktobra 2008. godine). MOIFI 16 se odnosi na primjenu zaštite od rizika na neto investicije. Tumačenje uglavnom navodi koji rizici su predmet zaštite od rizika i gdje se, u okviru Društva, instrumenti zaštite mogu primijeniti. Računovodstvo zaštite se može primijeniti samo na kursne razlike koji nastaju na osnovu razlika između valute u kojoj su iskazane devizne transakcije i izvještajne valute matičnog preduzeća subjekta. Derivativni ili „nederivativni“ instrumenti mogu biti kategorisani kao instrumenti zaštite. Bilo koji subjekt ili subjekti unutar Društva (izuzinajući strano poslovanje koje je predmet zaštite od rizika) mogu imati u vlasništvu instrumente zaštite dokle god su ispoštovani zahtjevi klasifikacije, dokumentovanja i važenja propisani u MRS 39.88 u vezi sa zaštitom neto investicija. MOIFI 16 će biti u primjeni za računovodstvene periode koji počinju od 1. oktobra 2008. godine. Kako Mađarski Telekom (Magyar Telekom) ne primjenjuje računovodstvo zaštite, MOIFI 16 nema uticaja na finansijske izvještaje Društva.

MRS 29, Finansijsko izvještavanje u hiperinflatornim ekonomijama (u primjeni od 1. januara 2009. godine) Izmjene su dio godišnjeg MRSO projekta unapređenja obavljenog u maju 2008. godine. Izmjena se tiče činjenice da se veliki broj sredstava i obaveza mjeri po fer vrijednosti prije nego po istorijskoj vrijednosti. S obzirom da društva u okviru Društva ne posluju u hiperinflatornoj ekonomiji, izmjene datog standarda nemaju značaja za njene transakcije.

MRS 41 (dopunjen), „Poljoprivreda“ (u primjeni od 1. januara 2009. godine) Izmjene su dio godišnjeg MRSO projekta unapređenja obavljenog u maju 2008. godine. Zahtjeva se upotreba diskontne stope zasnovane na tržišnim vrijednostima, gdje se fer vrijednost zasniva na diskontovanim tokovima gotovine i izostavlja se zabrana na uzimanje u obzir biološke transformacije pri izračunavanju fer vrijednosti. Izmjena neće imati uticaj na poslovanje Društva, pošto se ista ne bavi poljoprivredom.

MSFI 2 (dopunjen) Plaćanje po osnovu akcija (na snazi sa godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2009. godine). U januaru 2008. godine, Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (MRSO) objavio je dopunjeni standard MSFI 2. Glavne promjene i pojašnjenja vezana za dati standard tiču se uslova sticanja prava na plaćanja po osnovu akcija i poništavanja istih. Razjašnjeno je da se uslovi sticanja tiču samo uslova usluga i ostvarivanja rezultata. Ostale osobine plaćanja po osnovu akcija ne predstavljaju uslove za sticanje prava. Ove osobine moraju biti uključene u fer vrijednost određenu na dan dodjele za transakcije sa zaposlenima i ostalima koji pružaju slične usluge; one ne bi uticale na broj dodjeljivanja na koja se ostvaruju prava ili na vrednovanje istih nakon datuma dodjeljivanja. Sva poništavanja, bilo da su od strane pravnog lica ili neke druge strane, treba da budu računovodstveno obuhvaćene na isti način. Izmjene MSFI 2 moraju biti primjenjivane na periode koji počinji na dan ili nakon 1. januara 2009. godine. U Društvo ne postoje značajna plaćanja po osnovu akcija, te stoga, ne očekujemo da će dopunjeni standard biti od važnosti za Društvo u periodu njegove početne primjene.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

Za godinu završenu 31. decembra 2008. godine

2. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)**2.2. Uporedni podaci**

Kada je potrebno, uporedni podaci se koriguju u cilju usklađivanja sa prezentacijom tekuće godine. Efekti reklasifikacije nisu od materijalnog značaja za finansijske izvještaje Društva.

2.3. Korišćenje procjenjivanja

Prezentacija finansijskih izvještaja u skladu sa MSFI zahtijeva od rukovodstva Društva korišćenje najboljih mogućih procjena i razumnih pretpostavki, koje imaju efekta na prezentirane vrijednosti sredstava i obaveza i objelodanjivanje potencijalnih potraživanja i obaveza na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, kao i prihoda i rashoda u toku izveštajnog perioda. Ove procjene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, a budući stvarni rezultati mogu da se razlikuju od procijenjenih iznosa.

Ključne računovodstvene procjene i pretpostavke

Društvo vrši procjene i pretpostavke vodeći računa o budućim događajima. Procjene i vrednovanja se konstantno provjeravaju, oslanjajući se na prethodna iskustva i druge faktore, uključujući realna očekivanja razvoja budućih događaja. U pojedinim slučajevima Društvo se oslanja na mišljenje nezavisnih stručnjaka. Najkritičnije procjene i pretpostavke su razmotrene u tekstu koji slijedi.

a) Upotrební vijek

Određivanje korisnog vijeka trajanja sredstava se zasniva na prethodnom iskustvu sa sličnim sredstvima, kao i na anticipiranom tehničkom razvoju i promjenama na koje utiče veliki broj ekonomskih ili industrijskih faktora. Adekvatnost određenog korisnog vijeka trajanja se preispituje na godišnjem nivou ili kada god postoji indikacija da je došlo do značajne promjene faktora koji su predstavljali osnov za određivanje korisnog vijeka trajanja. Vjerujemo da su računovodstvene procjene, koje se odnose na određivanje korisnog vijeka trajanja sredstava, od izuzetnog značaja, obzirom da uključuju pretpostavke o tehnološkom razvoju u inovativnoj industriji. Zbog materijalnog značaja stalne imovine u okviru aktive bilansa stanja, uticaj bilo kakvih promjena na navedene procjene korisnog vijeka trajanja mogu materijalno značajno uticati na finansijski položaj i ostvareni poslovni rezultat. Primjer: ukoliko Društvo smanji korisni vijek trajanja za 10%, doći će do dodatnog povećanja troškova amortizacije na godišnjem nivou u iznosu od EUR 0.9 miliona (na 31. decembar 2007. godine – EUR 0.8 miliona).

b) Potencijalno obezvrjeđenje nekretnina, opreme i nematerijalnih ulaganja

Mi procjenjujemo obezvrjeđenje nekretnina, opreme i nematerijalnih ulaganja kada god postoji razlog da knjigovodstvena vrijednost može materijalno značajno prekoračiti naknadivi iznos i kada se očekuje da obezvrjeđenje može nastati. Naknadive vrijednosti se određuju obračunom upotrebne vrijednosti uzimajući u obzir veliki broj faktora koji mogu uticati na upotrebnu vrijednost. Između ostalog, uzimamo u obzir buduće prihode i rashode, tehnološku zastarjelost, eventualni prekid usluga i druge promjene u okolnostima koje mogu uticati na obezvrjeđenje. Obzirom da je ovakav način vrednovanja zasnovan na našem profesionalnom sudu, potencijalni iznos obezvrjeđenja može biti značajno različit u odnosu na iznos utvrđen našim obračunom.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2008. godine

2. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

2.3. Korišćenje procjenjivanja (Nastavak)

c) Obezvrjeđenje potraživanja iz poslovnih odnosa i ostala potraživanja

Mi obračunavamo iznos obezvrjeđenja za sumnjiva potraživanja na bazi procijenjenih iznosa gubitaka koji nastaju kao posljedica nemogućnosti naših korisnika da redovno izmiruju svoje dospjele obaveze. Našu procjenu baziramo na starosnoj analizi potraživanja i prethodnom iskustvu kada su u pitanju otpisi potraživanja, analizama boniteta korisnika i promjenama odobrenih rokova dospjeća kako bismo utvrdili adekvatnost iznosa obezvrjeđenja za sumnjiva potraživanja. Sve to uključuje i formiranje pretpostavki o budućem ponašanju korisnika i iznosu buduće naplate. Ako se finansijski položaj naših korisnika pogorša, aktuelni iznosi otpisa postojećih potraživanja mogu biti veći od očekivanih i mogu preći nivo iznosa obezvrjeđenja priznatih do sada.

Dugoročna potraživanja uključuju specifična potraživanja od Vlade Republike Crne Gore (Napomena 8) za koje Društvo procjenjuje da su u potpunosti naplativa i da se ne očekuje obezvrjeđenje vrijednosti ovih potraživanja. Ova procjena je zasnovana na prethodnom iskustvu u naplatama.

d) Rezervisanja

Rezervisanja su u principu zasnovana na našem profesionalnom sudu, kada je riječ o sudskim sporovima. Društvo procjenjuje mogući nepovoljni razvoj događaja kao rezultat zbivanja u prošlosti i ukoliko je vjerovatnoća preko 50% da će sudski spor biti izgubljen, Društvo vrši rezervisanje kojim se u cjelini obezbjeđuje pokrivanje iznosa potencijalne obaveze po osnovu negativnog razrješenja spora. Društvo u velikoj mjeri vodi računa o navedenim procjenama, ali zbog visokog nivoa nezvjesnosti, može se dogoditi da iskazana procjena nije u ravni sa ishodom spora u budućnosti.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
 Za godinu završenu 31. decembra 2008. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

3.1. Pozitivne i negativne kursne razlike

Poslovne promjene u stranoj valuti su preračunate u funkcionalnu valutu primjenom zvaničnih deviznih kurseva važećih na dan poslovne promjene. Iznosi u finansijskim izvještajima su izraženi u zvaničnoj valuti Republike Crne Gore (EUR) koja je i funkcionalna valuta Društva. Pozitivne i negativne kursne razlike koje nastaju preračunom monetarnih sredstava i obaveza iskazanih u stranim sredstvima plaćanja i preračunom transakcija u toku godine knjiže se u korist ili na teret bilansa uspjeha.

3.2. Gotovina, gotovinski ekvivalenti i kratkoročni finansijski plasmani

Gotovina i gotovinski ekvivalenti uključuju novac iz blagajne, novac na bankovnim računima i druge kratkoročne visoko likvidne depozite sa osnovnim dospeljećem od tri mjeseca ili manje.

3.3. Kratkoročni finansijski plasmani

Kratkoročni finansijski plasmani su u bilansu stanja prikazani kao finansijski plasmani po njihovoj nominalnoj vrijednosti sa dospeljećem od 3 do 12 mjeseci. Potraživanja po osnovu kamata iz plasmana prikazani su odvojeno u bilansu stanja kao ostala potraživanja. Zajednički prihodi od kamata prikazani su u bilansu uspjeha kao ostali nastali poslovni prihodi.

3.4. Potraživanja iz poslovnih odnosa i ostala potraživanja

Potraživanja iz poslovnih odnosa se inicijalno priznaju po njihovoj fer vrijednosti, a zatim se mjere po amortizovanom bušku koristeći metod efektivne kamatne stope umanjenom za iznos rezervisanja ispravke vrijednosti. Rezervisanje za obezvrjeđenje potraživanja iz poslovnih aktivnosti određuje se u slučaju kada postoje objektivni uslovi da Društvo neće biti u mogućnosti da naplati sve iznose u skladu sa inicijalnim uslovima naplate potraživanja. Značajni finansijski problemi dužnika, mogućnost bankrota ili finansijske reorganizacije dužnika, greške ili nepravilnosti u naplati predstavljaju osnovne uslove za formiranje obezvrjeđenja potraživanja iz poslovnih odnosa. Iznos rezervisanja po osnovu obezvrjeđenja predstavlja razlika između knjigovodstvene vrijednosti imovine i sadašnje vrijednosti procijenjenih budućih novčanih tokova, umanjene za inicijalnu efektivnu kamatnu stopu. Knjigovodstvena vrijednost imovine smanjuje se za iznos identifikovanog obezvrjeđenja, a iznos gubitka se priznaje u bilansu uspjeha u okviru „ostalih poslovnih rashoda“. Iznosi koji su priznati kao obezvrjeđenje vrijednosti potraživanja iz poslovnih odnosa uglavnom se otpisuju u slučaju kada se ne očekuje njihova buduća naplata. Kada je potraživanje iz poslovnih odnosa u potpunosti nenaplativo, otpisuje se na teret već izvršenog obezvrjeđenja vrijednosti. Naknadna naplata prethodno otpisanih potraživanja iz poslovnih odnosa evidentira se u bilansu uspjeha u okviru „ostalih poslovnih prihoda“.

3.5. Zalihe

Zalihe se evidentiraju po nabavnoj vrijednosti ili neto prodajnoj vrijednosti, u zavisnosti koja je niža, korišćenjem metode istorijskog troška i priznaju se primjenom metoda prosječnih nabavnih cijena.

Neto prodajna vrijednost je cijena po kojoj zalihe mogu biti prodane u normalnim uslovima poslovanja, nakon umanjenja cijene za troškove prodaje.

Terećenjem "Ostalih poslovnih rashoda" vrši se ispravka vrijednosti zaliha u slučajevima kada se ocijeni da je potrebno svesti vrijednost zaliha na njihovu neto ostvarivu prodajnu vrijednost.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

Za godinu završenu 31. decembra 2008. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.6. Nematerijalna ulaganja

Nematerijalna ulaganja iskazana su po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za akumulirani iznos amortizacije i obezvrjeđenja vrijednosti nematerijalnih ulaganja.

Na dan bilansa stanja, nematerijalna sredstva uključuju: telekomunikacione dozvole, druge dozvole i stežena prava kompjuterskog softvera koja ne predstavljaju sastavni dio nabavne vrijednosti hardvera.

Troškovi u vezi sa razvojem internog kompjuterskog softvera sa pretpostavljenom koristi koja prelazi godinu dana, priznaju se kao nematerijalna sredstva. Troškovi koji poboljšavaju i produžuju korist programa kompjuterskog softvera izvan njihovih originalnih performansi u toku korisnog vijeka trajanja, priznaju se kao kapitalno poboljšanje i dodaju se originalnoj cijeni softvera. Troškovi povezani sa održavanjem postojećih programa kompjuterskog softvera i naknade za licence koje se plaćaju na godišnjem nivou, iskazuju se kao trošak obračunskog perioda u kom su nastali.

Nabavljene licence za korišćenje kompjuterskih softvera su kapitalizovane po nabavnoj vrijednosti uvećane za troškove njihovog stavljanja u stanje funkcionalne pripravnosti. Amortizuju se u skladu sa procijenjenim korisnim vijekom upotrebe.

Agencija za telekomunikacije Republike Crne Gore izdala je Telekomu telekomunikacionu licencu na period od 25 godina, počevši od 1. januara 2002. godine. U skladu sa Pravilnikom o izmjenama i dopunama uputstava o utvrđivanju visine naknade za registraciju i licence telekomunikacionih operatora i pružalaca telekomunikacionih usluga od 5. novembra 2004. godine, Ministarstvo ekonomije Vlade Republike Crne Gore propisalo je i posebnu godišnju naknadu za obavljanje međunarodnog saobraćaja za svaku godinu perioda važenja telekomunikacione licence. Navedena naknada plaća se jednokratno u iznosu utvrđenom od strane Agencije za telekomunikacije Republike Crne Gore. Licenca za obavljanje međunarodnog saobraćaja je odobrena na period od 23 godine.

Troškovi sticanja licence za obavljanje javnih fiksnih telekomunikacionih usluga kapitalizuju se i amortizuju ravnomjerno tokom vijeka korišćenja licence.

Agencija za radio-difuziju Republike Crne Gore je u oktobru 2007. godine izdala Telekomu na period od 10 godina licencu za izgradnju i korišćenje distribucije radio i televizijskih programa kablovcima (IPTV licenca). U skladu sa pravilima izdavanja i korišćenja licence za distribuciju radio i televizijskih programa Društvo je dužno da isplati odjednom naknadu za registraciju. Trošak sticanja IPTV licence je proporcionalno kapitalizovan i amortizovan u skladu sa procijenjenim korisnim vijekom trajanja.

3.7. Nekretnine, postrojenja i oprema

Nekretnine i oprema su iskazani po nabavnoj vrijednosti umanjenoj akumulirani iznos amortizacije i troškova obezvrjeđenja vrijednosti nekretnina i opreme. Naknadna ulaganja u postojeće nekretnine i opremu se priznaju po njihovoj nabavnoj vrijednosti koja predstavlja vrijednosti fakturisane od dobavljača, uključujući sve troškove koji nastaju prilikom dovođenja novih sredstava u funkcionalno stanje. Dobici ili gubici koji se javljaju prilikom rashodovanja ili prodaje nekretnina i opreme, iskazuju se u bilansu uspjeha, dok se njihova nabavna vrijednost odnosno akumulirana amortizacija isknižava iz evidencije nekretnina i opreme.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2008. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.7. Nekretnine, postrojenja i oprema

Nekretnine i oprema su iskazani po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za akumulirani iznos amortizacije i akumulirani gubitak po osnovu obezvrjeđenja vrijednosti nekretnina i opreme.

Nabavnu vrijednost čini vrijednost po fakturi dobavljača uključujući carine, poreze koji se ne mogu refundirati i sve druge troškove dovođenja sredstva u stanje funkcionalne pripravnosti.

Naknadni troškovi se uključuju u knjigovodstvenu vrijednost imovine i priznaju se kao posebne – odvojene stavke nekretnina i opreme samo u slučajevima kada je vjerovatno da će Društvo ostvariti buduće ekonomske koristi po osnovu korišćenja navedenih nekretnina i opreme, i samo ako se naknadna ulaganja mogu pouzdano izmjeriti. Sva ostala ulaganja u održavanje i popravke iskazuju se kao trošak bilansa uspjeha obračunskog perioda u kom su nastali.

U slučaju kada se ocijeni da je knjigovodstvena vrijednost nekog osnovnog sredstva veća od njegove naknadive vrijednosti, knjigovodstvena vrijednost osnovnog sredstva se neposredno smanjuje do iznosa naknadive vrijednosti.

Dobici ili gubici koji se javljaju prilikom rashodovanja ili prodaje nekretnina i opreme, iskazuju se u bilansu uspjeha, dok se njihova nabavna vrijednost odnosno ispravka vrijednosti iskrižava iz evidencije nekretnina i opreme.

3.8. Amortizacija

a) Amortizacija nematerijalnih ulaganja

Nematerijalna ulaganja se amortizuju tokom njihovog ekonomskog korisnog vijeka trajanja.

Amortizacija nematerijalnih ulaganja obračunava se primjenom proporcionalnog metoda u cilju otpisa imovine u toku njenog procijenjenog korisnog vijeka upotrebe.

Rezidualna vrijednost i preostali korisni vijek upotrebe se provjeravaju i modifikuju, ako se ukaže potreba na dan bilansa stanja.

Korisni vijek upotrebe nematerijalnih ulaganja nabavljenih u toku godine utvrđuje se u skladu sa ugovorom o korišćenju tih ulaganja. Ukoliko se ugovorom o korišćenju nematerijalnih ulaganja ne precizira period korišćenja, korisni vijek upotrebe se procjenjuje na 5 godina. Primijenjene stope su prikazane u pregledu koji slijedi:

Nematerijalna ulaganja	Korisni vijek trajanja (godina)
Telekomunikaciona licenca – obavljanje javnih fiksnih telekomunikacionih usluga	25
Telekomunikaciona licenca – obavljanje međunarodnog saobraćaja	23
Microsoft licenca	5
IPTV licenca	10
Kupljeni softveri	5

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
 Za godinu završenu 31. decembra 2008. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.8. Amortizacija (Nastavak)

b) Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme

Zemljište se ne amortizuje. Amortizacija ustalih nekretnina, postrojenja i opreme se obračunava na nabavnu vrijednost na početku godine kao i na osnovna sredstva stavljena u upotrebu tokom godine. primjenom proporcionalnog metoda.

Ukoliko je potrebno rezidualna vrijednost i korisni vijek upotrebe nekretnina i opreme se revidira i koriguje, na dan bilansa stanja. U slučaju da se očekivanja razlikuju od prethodnih procjena, promjene su obračunate kao adekvatna korekcija računovodstvenih procjena i kalkulacija amortizacionih troškova za tekući i naredni period.

Kao rezultat procjene nezavisnog procjenitelja, Društvo je u 2006. godini korigovalo vijek trajanja nekretnina i opreme kao što je prikazano u narednoj tabeli:

<u>Glavne kategorije nekretnina i opreme</u>	<u>Procijenjeni korisni vijek trajanja (godina)</u>
Mjesne mreže	20
Optički kablovi	20
Razmjene	7
Prenosni sistemi i oprema za prijenos	10
Kompjuterska oprema	3
Mipnet mreža	5
Ruteri i prekidači	5

3.9. Obezvrjeđenje nefinansijskih sredstava

Nefinansijska sredstva se provjeravaju u cilju identifikacije obezvrjeđenja kada god događaji ili promjene okolnosti ukazuju da knjigovodstvena vrijednost sredstava ne predstavlja njihovu naknadivu vrijednost. Gubitak od obezvrjeđenja se priznaje u iznosu u kom knjigovodstvena vrijednost sredstava prelazi iznos njihove naknadive vrijednosti. Naknadiva vrijednost je neto procajna cijena sredstva ili njegova vrijednost u upotrebi, u zavisnosti od toga koja je od ovih vrijednosti veća. Za svrhe identifikacije obezvrjeđenja, sredstva su grupisana po najnižim nivoima za koje su odvojeno identifikovane jedinice koje generišu gotovinu.

Crnogorski Telekom je obavio test obezvrjeđenja za cijelo Društvo kao jedinicu koja generiše gotovinu. Jedinica koja generiše gotovinu se testira na obezvrjeđenje jednom godišnje ili češće ukoliko je potrebno ili okolnosti ukazuju da je možda došlo do obezvrjeđenja.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2008. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.9. Obezvrjeđenje nefinansijskih sredstava (Nastavak)

Nadoknativa vrijednost poslovnih jedinica i izvještajnih segmenata se izračunava na osnovu fer vrijednosti umanjene za troškove prodaje određene diskontovanim projektovanim tokovima gotovine ovih entiteta u narednih 10 godina sa konačnom vrijednošću. Ovo je u velikoj mjeri zasnovano na pretpostavkama te stoga u sebi sadrži rizik od izračunavanja materijalno različitih nadoknadivih vrijednosti, ukoliko se pretpostavke na kojima je ovakav obračun zasnovan pokažu neadekvatnim. Društvo ima implementiranu politiku obavljanja testa obezvrjeđenja na osnovu desetogodišnje projekcije tokova gotovine zasnovano na razumnim i smislenim pretpostavkama koje predstavljaju najbolju moguću procjenu pretpostavki i očekivanja učesnika na tržištu u vezi sa skorijim sličnim transakcijama i referentnih vrijednosti date grane industrije.

U cilju određivanja nadoknativne vrijednosti, Društvo je obračunalo fer vrijednost segmenata umanjenu za troškove prodaje. Prilikom obračuna, Crnogorski Telekom je koristio prosječnu ponderisanu cijenu kapitala (weighted average cost of capital – WACC) prije oporezivanja, u zavisnosti od zemlje u kojoj lice posluje i podsektora telekomunikacija. Procjene stalne stope rasta (perpetual growth rate – PGR) takođe zavise od zemlje u kojoj lice posluje i podsektora telekomunikacija. WACC se određuje na osnovu modela određivanja cijene finansijske imovine – CAPM (capital asset pricing model) koristeći se prosječnim beta koeficijentima grupe sličnih sredstava, desetogodišnjeg beskuponskog prinosa i dugovnog racia u skladu sa uobičajenom zaduženosti sličnih telekomunikacijskih kompanija, dok su upotrijebljene PGR stope rasta u skladu sa dugoročnim stopama rasta u telekomunikacijskom sektoru.

Naredna tabela daje prikaz WACC i PGR upotrijebljenih u izračunavanju poslovnih rezultata Društva na nacionalnom nivou s ciljem određivanja obezvrjeđenja segmenata.

Jedinica koja generiše gotovinu	WACC (%)		PGR (%)	
	2007	2008	2007	2008
Crnogorski Telekom	10.41	10.74	-1.0	-1.0

Društvo na datum svakog izvještajnog perioda procjenjuje da li postoji indikacija da gubitak po osnovu obezvrjeđenja sredstava iz prethodnih perioda više ne postoji ili je umanjen. Ukoliko postoje takve indikacije, Društvo procjenjuje naknadivi iznos sredstva. Gubitak po osnovu obezvrjeđenja iz prethodnog perioda se ukida samo ukoliko postoji promjena u procjenama koje su korišćene da bi se odredila naknadiva vrijednost sredstva od perioda nastanka posljednjeg gubitka po osnovu obezvrjeđenja. Gubitak po osnovu obezvrjeđenja iz prethodnog perioda se ukida samo ukoliko postoji promjena u procjenama koje su korišćene da bi se odredila naknadiva vrijednost sredstva od perioda nastanka posljednjeg gubitka po osnovu obezvrjeđenja. U navedenom slučaju, knjigovodstvena vrijednost sredstva se povećava do njegove naknadive vrijednosti. To povećanje jednako je ukidanju gubitka po osnovu obezvrjeđenja. Ukidanje gubitka po osnovu obezvrjeđenja se odražava na dobitak ili gubitak.

Zbog nestabilnosti na finansijskim tržištima, Društvo je obavilo test obezvrjeđenja nekretnina na dan 31. decembar 2008. godine i zaključilo da do obezvrjeđenja nije došlo. Angažovan je eksterni stručnjak – American Appraisal. Procjena je izvršena u cilju izražavanja mišljenja o fer vrijednostima neograničenog prava vlasništva na datim nekretninama, u slučaju da se iste prodaju na slobodnom tržištu. Fer tržišna vrijednost se definiše kao procijenjeni iznos po kojem se nekretnine mogu razmijeniti između voljnih strana koje su svjesne svih relevantnih činjenica o datoj imovini, u ravnopravnoj transakciji. Nekretnine se procjenjuju na osnovu tri pristupa: diskontovani tok gotovine, pristup poređenja prodaja i troškovi kapitalizacije prihoda. Na osnovu procjene, zaključuje se da je fer tržišna vrijednost vlasničkog interesa u nekretninama procijenjenim kao da su namijenjene prodaji na otvorenom tržištu, veća od njihove knjigovodstvene vrijednosti.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2008. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.10. Finansijska sredstva

Društvo klasifikuje svoja finansijska sredstva u sljedeće kategorije: kredite i potraživanja i finansijska sredstva raspoloživa za prodaju. Klasifikacija zavisi od prirode i svrhe za koju se finansijska sredstva pribavljaju i određuje se prilikom prvobitnog priznavanja.

Gubitak od obezvrjeđenja ostalih dugoročnih finansijskih sredstava se uključuje u okviru „ostalih poslovnih rashoda“.

(a) Krediti i potraživanja

Krediti i potraživanja su nederivatna finansijska sredstva sa fiksnim ili određenim plaćanjima koja nisu kotirana na aktivnim tržištima. Prikazana su u okviru obrtnih sredstava, osim onih koji dopijevaju 12 mjeseci nakon datuma bilansa stanja. Takva sredstva su klasifikovana u okviru stalne imovine.

Potraživanja iz poslovnih odnosa i ostala potraživanja se inicijalno priznaju po njihovoj fer vrijednosti. Nakon inicijalnog priznavanja, potraživanja se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti, korišćenjem metoda efektivne kamatne stope, umanjenoj za ispravku vrijednosti po osnovu priznatog obezvrjeđenja. Umanjenje vrijednosti po osnovu obezvrjeđenja potraživanja se vrši u slučajevima kada Društvo ima objektivni dokaz da neće biti u mogućnosti da izvrši naplatu potraživanja u skladu sa predviđenom dinamikom naplate. Iznos ispravke vrijednosti predstavlja razliku između knjigovodstvene vrijednosti potraživanja i sadašnje vrijednosti procijenjenog budućeg gotovinskog toka, diskontovano efektivnom kamatnom stopom. Iznos ispravke vrijednosti potraživanja iskazuje se u bilansu uspjeha.

Dugoročni krediti predstavljaju kredite odobrene zaposlenima za stambene potrebe. Ovi krediti sa sobom nose značajno nižu kamatnu stopu od preovladujuće stope na tržištu. Ove investicije su prikazane po svojoj fer vrijednosti koja se određuje kao sadašnja vrijednost svih budućih priliva u gotovini koja se diskontuje za iznos preovladujuće tržišne kamatne stope za slične instrumente (slične po valuti, roku otplate, vrsti kamatne stope i drugim faktorima), sa sličnim kreditnim rejtingom. Taj diskont predstavlja vrijednost koju Društvo priznaje kao refundaciju zaposlenom i u bilansu uspjeha se prikazuje ravnomjerno u toku perioda na koji je kredit odobren ili očekivanog radnog vijeka zaposlenog, u zavisnosti koji je kraći.

Iznos rezervisanja za obezvrjeđenje kredita zasnovan je na procjeni Rukovodstva na dan objelodanjivanja bilansa stanja nakon što su uzeti u obzir tokovi gotovine koji mogu rezultirati iz prihodne naplate umanjene za sve troškove sticanja i prodaje sredstva obezvrjeđenja. Ipak, za mnoge vrste obezvrjeđenja, naročito nekretnine, u Crnoj Gori su bile ozbiljno ugrožene skorim nestabilnostima na globalnom finansijskom tržištu, što je rezultiralo niskim nivoom likvidnosti za određene vrste sredstava. Kao rezultat, ostvariiva vrijednost prinudne naplate može se razlikovati od procijenjene vrijednosti koja se obračunava za obezvrjeđenje.

(b) Dugoročna finansijska sredstva raspoloživa za prodaju

Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju su nederivatna finansijska sredstva koja su ili označena u ovoj kategoriji ili nisu kvalifikovana ni u jednoj od ostalih kategorija. Uključuju se u ostalu stalnu imovinu, osim ako rukovodstvo namjerava da otuđi plasman u toku 12 mjeseci od datuma bilansa stanja.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2008. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.10. Finansijska sredstva (Nastavak)

(b) Dugoročna finansijska sredstva raspoloživa za prodaju (Nastavak)

Finansijski plasmani raspoloživi za prodaju (dugoročni i kratkoročni) sastoji se od učešća u kapitalu i inostranih subjekata.

Kupovina i prodaja dugoročnih finansijskih plasmana se priznaje na datum trgovanja - tj. datum kada Društvo pristaje da kupi ili proda plasman.

Nakon početnog priznavanja svi dugoročni finansijski plasmani raspoloživi za prodaju iskazuju se po fer vrijednosti, sa izuzetkom što svaki plasman koji nema tržišnu cijenu formiranu na aktivnom tržištu odnosno čija fer vrijednost ne može biti pouzdano određena, iskazan je po nabavnoj vrijednosti uključujući transakcione troškove, umanjenoj za priznato obezvrjeđenje vrijednosti navedenih plasmana.

Dobici i gubici koji proizilaze iz promjena fer vrijednosti finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju priznaju se direktno u kapitalu u okviru revalorizacionih rezervi, uz izuzetak gubitaka po osnovu obezvrjeđenja koji se priznaju direktno u bilansu uspjeha. Dobici ili gubici po osnovu prodaje, ili obezvrjeđenja ovih hartija od vrijednosti koji su prethodno priznati u revalorizacionih rezervama se uključuju u bilans uspeha tekućeg perioda.

Tržišna i fer vrijednost se određuju na aktivnom tržištu, ili u slučaju odsustva aktivnog tržišta, na osnovu najbolje procjene Telekomom o iznosu fer vrijednosti navedenih ulaganja korišćenjem metoda diskontovanja novčanih tokova ili oslanjanjem na mišljenje nezavisnog eksperta.

(c) Učešća u kapitalu povezanih pravnih lica

Povezana pravna lica predstavljaju ona privredna društva u kojima Telekom ima udio u vlasništvu iznad 50% ili više od polovine glasačkih prava sa ovlašćenjima da izvršava kontrolu nad poslovanjem navedenih društava. Učešća u kapitalu povezanih pravnih lica iskazana su po istorijskoj nabavnoj vrijednosti.

(d) Učešća u kapitalu pridruženih pravnih lica

Pridružena pravna lica predstavljaju ona društva u kojima Telekom ima udio u vlasništvu između 20% i 50% ili u kojima ima značajan uticaj, ali koja nisu pod njegovom kontrolom. Učešća u kapitalu pridruženih pravnih lica iskazana su po istorijskoj nabavnoj vrijednosti.

(e) Obezvrjeđenje

Na svaki datum bilansa stanja, Društvo procjenjuje da li postoji objektivni dokaz da je neko finansijsko sredstvo ili grupa finansijskih sredstava obezvrjeđena. U slučaju ulaganja u povezana pravna lica i pridružena društva, značajno opadanje fer vrijednosti ulaganja ispod njegove nabavne vrijednosti smatra se indikatorom obezvrjeđenja plasmana. Ukoliko postoji bilo kakav indikator koji ukazuje na obezvrjeđenje ulaganja u povezana pravna lica i pridružena društva, ukupni gubitak - koji predstavlja razliku između nabavne vrijednosti ulaganja i sadašnje fer vrijednosti, umanjeno za gubitke po osnovu obezvrjeđenja finansijskog sredstva prethodno priznatih u bilansu uspjeha, uključuje se iz kapitala i priznaje u bilansu uspjeha u cjelosti.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2008. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.10. Finansijska sredstva (Nastavak)

(f) Obezvrjeđenje potraživanja iz poslovnih odnosa

Kada postoji objektivni dokaz o obezvrjeđenju kredita i potraživanja ili hartija od vrijednosti koje se drže do dospelosti a iskazuju se po amortizovanoj vrijednosti, iznos gubitka po osnovu obezvrjeđenja predstavlja razliku između knjigovodstvene vrijednosti sredstva i sadašnje vrijednosti procijenjenih budućih gotovinskih tokova (isključujući buduće kreditne gubitke koji još nisu nastali) diskontovanih originalnom efektivnom kamatnom stopom finansijskog sredstva (tj. efektivnom kamatnom stopom koja je važila prilikom inicijalnog priznavanja). Knjigovodstvena vrijednost sredstva se umanjuje direktno ili preko ispravke vrijednosti. Iznos gubitka po osnovu obezvrjeđenja se priznaje u bilansu uspjeha.

3.11. Akcijski kapital

Akcije iz redovnog poslovanja se klasifikuju kao kapital. Dodatni troškovi koji su direktni proizvod emitovanja novih akcija ili mogućnosti prikazani su u kapitalu kao odbitak od priliva, umanjen za iznos poreza.

3.12. Krediti i ostale pozajmice

Kredit i ostale pozajmice se prvobitno prikazuju po fer vrijednosti umanjenoj za iznos transakcionih troškova pribavljanja kredita. Nakon inicijalnog priznavanja, krediti se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti. Bilo koja razlika između vrijednosti primljenih sredstava i amortizovane vrijednosti prikazuje se u bilansu uspjeha tokom perioda trajanja kredita, korišćenjem efektivne kamatne stope.

3.13. Obaveze iz poslovanja i ostale obaveze

Obaveze prema dobavljačima se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti korišćenjem efektivne kamatne stope. U momentu inicijalnog priznavanja iskazuju se po fer vrijednosti.

3.14. Rezervisanja i potencijalne obaveze

Rezervisanja se priznaju i više kada Društvo ima zakonsku ili ugovorenu obavezu kao rezultat prošlih događaja i kada je vjerovano da će odliv resursa koji stvaraju ekonomske dobiti biti potreban da se izmiri obaveza i kada se može pouzdano procijeniti iznos obaveze. Rezervisanja se ne priznaju za buduće poslovne gubitke.

Rezervisanja se odnose na sadašnju vrijednost izdataka koji će nastati kada se takve obaveze izmire korišćenjem stope prije oporezivanja koja odražava tekuće tržišne procjene vremenske vrijednosti novca i rizika specifičnih za obavezu. Povećanje rezervisanja usljed isteka vremena priznaje se kao rashod po osnovu kamata.

3.15. Naknade zaposlenima

a) Porezi i doprinosi za obezbjeđenje socijalne sigurnosti zaposlenih

Plaćanja koja se odnose na definisane doprinose za penzije i druge socijalne planove priznaju se kao rashod perioda kada su ostvarene od strane zaposlenog.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2008. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.15. Naknade zaposlenima (Nastavak)

a) Porezi i doprinosi za obezbjeđenje socijalne sigurnosti zaposlenih (Nastavak)

U skladu sa propisima koji se primjenjuju u Republici Crnoj Gori, Društvo je u obavezi da plaća doprinose državnim fondovima, kojima se obezbjeđuje socijalna sigurnost zaposlenih. Ove obaveze uključuju doprinose za zaposlene na teret poslodavca u iznosima obračunatim po stopama propisanim relevantnim zakonskim propisima. Društvo je, takođe, obavezno da od bruto plata zaposlenih obustavi doprinose i da ih, u ime zaposlenih, uplati tim fondovima. Doprinosi na teret poslodavca i doprinosi na teret zaposlenog se knjiže na teret rashoda perioda na koji se odnose i uključeni su u okviru Troškova zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda.

Društvo nema daljih obaveza prema zaposlenima osim mjesečne uplate iznosa doprinosa penzionom fondu.

b) Otpremnine za prekid radnog odnosa

Otpremnine za prekid radnog odnosa dospijevaju za isplatu kada Društvo okonča radni odnos zaposlenog prije datuma ispunjavanja uslova za dobijanje otpremnine za odlazak u penziju ili kada zaposleni prihvati u bilo koje vrijeme da dobrovoljno napusti radno mjesto u zamjenu za te beneficije. Društvo priznaje otpremnine za prekid radnog odnosa, kada je odlučeno da se raskine ugovor o radu sa postojećim zaposlenim na osnovu detaljnog formalnog plana bez mogućnosti povratka na posao ili u slučaju kada je potrebno obezbijediti otpremnine za prekid radnog odnosa kao rezultat ponude zaposlenima napravljene kako bi se ohrabrio dobrovoljno napuštanje radnog mjesta. Naknade koje dospijevaju nakon više od 12 mjeseci nakon datuma bilansa stanja se diskontuju i svode na njihovu sadašnju vrijednost.

c) Otpremnine za odlazak u penziju

Definisane obaveze isplate naknada po osnovu otpremnina obračunavaju se godišnje od strane nezavisnog ovlaštenog aktuara korišćenjem metoda projektovanih jedinica kreditiranja. Sadašnja vrijednost definisanih obaveza isplate beneficija je određena diskontovanjem očekivanih budućih isplata primjenom kamatne stope visoko kvalitetnih korporativnih obveznica od 3% (31. decembar 2007. godine: 3% godišnje).

Aktuarski dobici i gubici proistekli iz prethodnih korekcija i promjena u aktuarskim očekivanjima koji su veći od 10% vrijednosti planskog sredstva ili 10% sadašnje vrijednosti obaveza za definisana primanja po osnovu beneficija, priznaju se u korist ili na teret bilansa uspjeha u toku očekivanog prosječnog preostalog radnog vijeka zaposlenih. Troškovi naknada zaposlenih stečenih po osnovu izvršenog rada se priznaju direktno do nivoa do koga su naknade već iskorišćene, a amortizuju se po proporcionalnoj osnovi tokom prosječnog perioda u kome se naknade iskoriste.

d) Jubilarne nagrade

U skladu sa potpisanim Pojedinačnim kolektivnim ugovorima u okviru Društva, Društvo je u obavezi da isplati otpremnine u iznosu od 10 minimalnih mjesečnih zarada ostvarenih u Društvu i između 3 i 9 minimalnih mjesečnih zarada po osnovu jubilarnih nagrada za rad ostvaren u Društvu.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2008. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.15. Naknade zaposlenima (Nastavak)

d) Jubilarne nagrade (Nastavak)

Broj minimalnih mjesečnih zarada po osnovu jubilarnih nagrada u zavisnosti od godina radnog staža zaposlenih prikazan je u sljedećoj tabeli:

Ukupan broj godina radnog staža	Broj minimalnih zarada
10	3
20	5
30	7
34 (žene)	9
39 (muškarci)	9

Obaveze po osnovu jubilarnih nagrada obračunavaju se na isti način kao definisani planovi naknada (kao što je objelodanjeno u 3.13c), osim za aktuarske dobitke i gubitke proistekle iz jubilarnih plaćanja, kao i troškovi naknada zaposlenih stečenih po osnovu izvršenog rada se priznaju direktno u bilansu uspjeha u periodu u kojem su nastali.

3.16. Tekući porez na dobit

Porezi, doprinosi i druge dažbine koje ne zavise od rezultata poslovanja

Porezi, doprinosi i druge dažbine koje ne zavise od rezultata poslovanja Društva uključuju poreze na nekretnine, doprinose na teret poslodavca po osnovu zarada, kao i razne ostale poreze i doprinose plaćene na osnovu republičkih i opštinskih propisa. Sve prethodno pomenute vrste poreza i doprinosa su uključene u bilans uspjeha kao dio ostalih poslovnih rashoda.

Tekući porez na prihod se obračunava u skladu sa usvojenom poreskom regulativom na dan sastavljanja bilansa stanja. Rukovodstvo periodično procjenjuje poreske pozicije sa osvjetom na situacije definisane usvojenom poreskom regulativom i gdje ima osnova Rukovodstvo određuje rezervisanja za iznose koje očekuje da će platiti Poreskoj upravi.

Stavke poreskih pozicija Društva koje predstavljaju procjenu, ponovno se procjenjuju od strane rukovodstva Društva na datum svakog bilansa stanja. Obaveze se kujiže za pozicije poreza na dobit, ako rukovodstvo procjenjuje da će najverovatnije rezultovati dodatnim poreskim obavezama u slučaju da poreske vlasti odluče da naknadno ispituju ove pozicije. Procjena se zasniva na tumačenju poreskih zakona koji su stupili na snagu na datum bilansa stanja, svim poznatim sudskim odlukama i odlukama drugih nadležnih tijela vezano za ova pitanja. Obaveze za zatezne kamate, kamate i ostale poreze se priznaju na osnovu najbolje procjene rukovodstva o potencijalnom odlivu sredstava potrebnom da se obaveze namire na datum bilansa stanja.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

Za godinu završenu 31. decembra 2008. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.17. Odloženo oporezivanje

Odloženi porez na dobit je obezbjeđen u potpunosti, korišćenjem metoda obaveze, koji se usredsređuje na privremene razlike koje se pojavljuju između poreske osnovice dijela imovine ili obaveza i njihovih knjigovodstvenih iznosa u finansijskim izvještajima. Odloženi porez na dobit se određuje korišćenjem poreskih stopa (i zakonima koji regulišu porez na dobit) koje su u primjeni ili za koje se očekuje da će biti u primjeni u periodu kada se sredstvo realizuje ili obaveza izmiruje.

Odložena poreska sredstva su iznosi poreza na dobit naknadivi u budućim periodima koji se priznaju za sve privremene razlike koje se mogu odbiti u mjeri.

3.18. Priznavanje prihoda

Prihodi od prodaje se iskazuju po fer vrijednosti umanjeni za porez na dodatu vrijednost (PDV) i odobrene popuste. Prihodi se priznaju i evidentiraju u trenutku pružanja ugovorene usluge ako se mogu pouzdano izmjeriti i kada je vjerovatno da će doći do priliva budućih ekonomskih koristi u Društvo.

3.19. Prihodi od telekomunikacionih usluga

a) Odlazni domaći i međunarodni pozivi

Prihodi od odlaznih poziva prema Crnoj Gori i međunarodnih poziva naplaćuju se od pretplatnika Telekoma i iskazani su po fakturnoj vrijednosti umanjenoj za odobrene popuste i porez na dodatu vrijednost u trenutku pružanja usluge.

b) Telekomunikaciona pretplata

Telekomunikaciona pretplata predstavlja nadoknadu za korišćenje telefonskih linija. Pretplata se korisnicima fakturiše mjesečno, bez obzira na njihovo korišćenje mreže.

Od 1. januara 2008. godine, Društvo je implementiralo nove usluge pod nazivom "IPTV". Za ove usluge, kupac plaća mesečnu pretplatu na IPTV. Prihodi od IPTV se priznaju i knjiže bez obzira na njihovu upotrebu.

c) Mjesečna radio-difuzna pretplata

Od 1. januara 2004. godine do 31. avgusta 2007. godine, prihodi po osnovu mjesečne radio-difuzne pretplate (RTV odnosno pretplata radio i TV difuzije, zajedno) fakturiše Crnogorski Telekom u ime i za račun Agencije za radio difuziju, pri čemu se navedena pretplata ne uključuje u prihode Društva. Agencija za radio-difuziju snosi rizik naplate potraživanja po osnovu mjesečne radio-difuzne pretplate od 1. januara 2004. godine. Društvo nije provajder radio difuznih usluga i u skladu sa navedenim, nema bilo kakav kreditni rizik povezan sa navedenim uslugama, kao ni bilo kakav uticaj na formiranje njihovih cijena. Prihodi se priznaju samo za prihod od pravizije po osnovu naplate.

Od 1. septembra, 2007 godine, radio-televizijska pretplata se ne naplaćuje od strane Crnogorskog Telekoma, budući da je obaveza istekla a novi ugovor po tom osnovu nije zaključen. Naplata prethodno fakturisanih usluga je nastavljena po osnovu već sklopljenih ugovora.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2008. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.19. Prihodi od telekomunikacionih usluga (Nastavak)

d) Ostali prihodi od telekomunikacionih usluga

Ostali prihodi obuhvataju uglavnom: prihode od ostalih usluga kao što su iznajmljivanje telefonskih kapaciteta – vodova, MPLS mreže, listing poziva, usluge govorne pošte, telegrama i drugo. Navedeni prihodi evidentiraju se u periodu u kojem su nastali. Iznosi fakturisani za nove priključke korisnika se evidentiraju u periodu u kome je korisnik priključen.

3.20. Prihodi i rashodi po osnovu direktnog međunarodnog saobraćaja i obračuna

Prihodi i rashodi po osnovu direktnog međunarodnog saobraćaja i obračuna odnose se na prihode i rashode od međunarodnih dolaznih, odnosno odlaznih poziva ostvarenih sa zemljama sa kojima je Društvo uspostavilo direktan obračun međunarodnog telefonskog saobraćaja. Dio ostvarenih prihoda odnosno rashoda po navedenom osnovu, evidentiran je na osnovu procjene izvršene u skladu sa internim obračunima ostvarenog saobraćaja.

3.21. Prihodi i rashodi interkonekcije

Prihodi interkonekcije obuhvataju prihode po osnovu ostvarenog dolaznog telefonskog saobraćaja mobilnog operatera T-Mobile d.o.o., Podgorica, ProMonte GSM d.o.o., Podgorica, i od jula 2007. godine M-tel d.o.o. i Telekomu Srbije koji tranzitira preko ili se završio u mreži Telekomu Crne Gore.

Rashodi interkonekcije obuhvataju rashode po osnovu ostvarenog odlaznog saobraćaja korisnika Telekomu upućenog korisnicima pojedinih kompanija mobilne telefonije i Telekomu Srbije na teritoriji Republike Srbije.

Budući da Društvo ukida i inicira saobraćaj u i iz svoje mreže, djeluje kao upravitelj i u skladu sa navedenim, prihodi i rashodi interkonekcije su prikazani u bruto iznosima u ovim finansijskim izvještajima. Prihodi i rashodi interkonekcije se priznaju u trenutku njihovog nastanka odnosno u trenutku pružanja usluge.

3.22. Troškovi operativnog zakupa

Operativni zakup predstavlja zakup u kojem su značajan dio rizika i koristi povezani sa vlasništvom zadržani od strane zakupodavca. Troškovi zakupa najvećim dijelom se odnose na zakup interneta, vodova, poslovnog i skladišnog prostora i ostalih troškova zakupa. Troškovi zakupa iskazani su u bilansu uspjeha u stvarno nastalim iznosima, odnosno primjenom proporcionalne metode, tokom trajanja ugovora o zakupu.

3.23. Prihodi / rashodi od kamata i drugi troškovi pozajmljivanja

Prihodi i rashodi po osnovu kamata i drugi troškovi pozajmljivanja knjiže se u korist i na teret obračunskog perioda na koji se odnose, korišćenjem metode efektivne kamatne stope.

3.24. Prihodi od dugoročnih plasmana

Prihodi od dividendi po osnovu ulaganja u dugoročne finansijske plasmane priznaju se kada se ostvari pravo na primanje dividendi.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

Za godinu završenu 31. decembra 2008. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)**3.25. Pravična (fer) vrijednost**

Poslovna politika Društva je da objelodani informacije o fer vrijednosti aktive i pasive za koju postoje zvanične tržišne informacije i kada se pravična vrijednost značajno razlikuje od knjigovodstvene vrijednosti. U Republici Crnoj Gori, ne postoji dovoljno tržišno iskustvo, kao ni stabilnost i likvidnost kod kupovine i prodaje potraživanja i ostale finansijske aktive i pasive, pošto zvanične tržišne informacije nisu u svakom trenutku raspoložive. Stoga, pravičnu vrijednost nije moguće pouzdano utvrditi u odsustvu aktivnog tržišta. Rukovodstvo Društva vrši procjenu rizika i u slučajevima kada se ocijeni da vrijednost po kojoj se imovina vodi u poslovnim knjigama neće biti realizovana, vrši ispravku vrijednosti. Po mišljenju rukovodstva Društva, iznosi u ovim finansijskim izvještajima odražavaju vrijednost koja je u datim okolnostima najvjerodostojnija i najkorisnija za potrebe izvještavanja.

Fer vrijednost finansijskih instrumenata kojima se ne trguje na aktivnom tržištu se utvrđuje korišćenjem tehnika procjene. Nominalna vrijednost umanjena za obezvrjeđenje potraživanja od kupaca i obaveza prema dobavljačima je približna njihovoj fer vrijednosti, na osnovu historijskih podataka o stopama izmirenja navedenih potraživanja u prethodnom periodu. Fer vrijednost finansijskih obaveza za potrebe objelodanjivanja se procjenjuje diskontovanjem budućih ugovorenih novčanih tokova po važećim tržišnim kamatnim stopama raspoloživim Društvu za slične finansijske instrumente.

3.26. Objelodanjivanje informacija po segmentima

Poslovni segment je jasno različit sastavni dio privrednog društva koji se bavi proizvodnjom proizvoda ili pružanjem usluga ili grupe srodnih proizvoda i koji je podložan rizicima i prinosima koji se razlikuju od onih u drugim poslovnim segmentima. Geografski segment je jasno razlučiv sastavni dio privrednog društva koji se bavi obezbjeđenjem proizvoda ili usluga u posebnom ekonomskom okruženju i koji je podložan rizicima i prinosima koji su različiti od onih u djelovima koji posluju u drugim ekonomskim okruženjima. Rukovodstvo smatra da Društvo posluje kao jedan poslovni i geografski segment.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

Za godinu završenu 31. decembra 2008. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.27. Upravljanje finansijskim rizikom

a) Faktori finansijskih rizika

Poslovne aktivnosti Društva izlažu Društvo različitim finansijskim rizicima, uključujući kreditne rizike, rizik likvidnosti, rizik deviznih valuta i rizik kamatnih stopa. Društvo ne koristi derivativne finansijske instrumente na bilo kojoj drugoj formi osiguranja protiv gubitaka usljed rizika.

Ne postoji formalni okvir za upravljanje rizikom koji je uspostavljen u Crnogorskom Telekomu. Odbor direktora uglavnom se fokusira na kreditni rizik i rizik likvidnosti i djeluje prilikom individualnih slučajeva kako bi ublažio rizik i minimizirao gubitke.

Skorašniji usponi i padovi na globalnom i Crnogorskom finansijskom tržištu: Trenutna globalna kriza likvidnosti koja je krenula srećinom 2007. godine, dovela je, između ostalog, do nižeg nivoa dostupnih sredstava na tržištu kapitala, slabije likvidnosti na svim nivoima bankarskog sektora i često viša cijena kreditnih sredstava koje banke nabavljaju jedne od drugih, a zapažena je i veoma visoka nestabilnost na berzi. Neizvjesnosti na globalnim finansijskim tržištima su takođe dovele do kraha banaka i protiv čega se preduzimaju mjere u Sjedinjenim Američkim Državama, Zapadnoj Evropi, Crnoj Gori i kao i na ostalim zemljama. U svakom slučaju, učupni efekti trenutne finansijske krize teško je predvidjeti i zaštititi se od istih. Rukovodstvo je u nemogućnosti da pouzdano procijeni efekte na finansijske izvještaje Društva daljeg pogoršanja likvidnosti na finansijskim tržištima i još veće nestabilnosti valuta i tržišta kapitala. Rukovodstvo vjeruje da preduzima sve potrebne mjere da omogući i održi rast poslovnih aktivnosti Društva u datim okolnostima.

b) Kreditni rizik

Kreditni rizik se odnosi na gotovinu i gotovinske ekvivalente, depozite položene kod banaka, i na kreditnu izloženost potrošačima.

Odbor direktora Društva je donio odluku koja će komercijalna banka biti partner Društva, uzimajući u obzir sve faktore analize rizika: ukupnu imovinu, učešće na tržištu, sigurnost fondova. Principi upravljanja kreditnim rizikom usaglašeni su sa politikom rizika Matične kompanije Društva. Da bi izbjegli značajnu koncentraciju kreditnog rizika, gotovina i gotovinski ekvivalenti i kratkoročni plasmani položeni su u pet različitih banaka. U skladu sa politikom rizika Matične kompanije Društva, kratkoročni finansijski plasmani i oročeni depoziti su dodatno obezbijedeni garancijom banke sa ciljem obezbjeđenja odgovarajuće sigurnosti plasmana. Upravljanje kreditnim rizikom uključuje sastavljanje detaljnih mjesečnih izvještaja o upravljanju sredstvima koji se podnose višem rukovodstvu sa svim neophodnim podacima o gotovini i kratkoročnim plasmanima.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2008. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.27. Upravljanje finansijskim rizikom (Nastavak)

b) Kreditni rizik (Nastavak)

U slučaju da se pretplatnici pojedinačno nezavisno kategorizuju, te kategorije se koriste kod ocjene kreditnog rizika. U suprotnom, ako ne postoji pojedinačna kategorizacija, kontrola rizika procjenjuje kreditnu sposobnost pretplatnika, uzimajući u obzir prethodno iskustvo u naplati i ostale faktore. Osim ukupne izloženosti, Društvo nije izloženo značajnoj koncentraciji kreditnog rizika budući da je njegova izloženost rasprostranjena na veliki broj klijenata. Društvo koristi sistem podsjetnika koji rezultira obustavljanjem daljeg pružanja usluga, što predstavlja glavno sredstvo naplate dospjelih potraživanja. Takođe, u skladu sa stanjem i brojem neplaćenih računa, Društvo koristi opciju pokretanja sudskih sporova. Međutim, dužnici Društva takođe mogu biti pod negativnim uticajem nestabilnosti globalnog i Crnogorskog finansijskog tržišta, što može uticati na njihovu sposobnost da namire iznose koje duguju. Sve gore uslovi poslovanja kupaca takođe mogu imati uticaj na predviđanja rukovodstva vezano za tokove gotovine i njihovu procjenu obezvrjeđenja finansijskih i nefinansijskih sredstava. Do mjere u kojoj su takve informacije dostupne, rukovodstvu uzima u obzir izmijenjene procjene očekivanih budućih tokova gotovine u svojim procjenama obezvrjeđenja.

U cilju uspješnog upravljanja kreditnim rizikom koji nastaje u vezi sa nemogućnošću naplate, više rukovodstvo dva put mjesečno razmatra izvještaje koje sastavlja odjeljenje za upravljanje sredstvima, i donosi odluke o mjerama koje treba preduzeti.

c) Rizik likvidnosti

Obazrivo rukovođenje rizikom likvidnosti implicira održavanje zadovoljavajućeg nivoa gotovine i hartija od vrijednosti koje se mogu unovčiti na tržištu, mogućnost finansiranja kroz adekvatan iznos izvršenih kreditnih olakšica i mogućnost da se zatvori naša tržišna pozicija. Obim finansiranja velikoprodaje se značajno smanjio u posljednje vrijeme. Takve okolnosti mogu uticati na sposobnost Društva da po potrebi obezbijedi dodatne zajmove. Nabavka značajnih investicija odnosno ulaganja u nekretnine i opremu često se preduzima uz pomoć kredita odobrenih od strane dobavljača kako bi se upravljalo likvidnošću. Društvo nema stranih zajmova i kredita. Šta više, sve kamatonosne finansijske obaveze dospijevaju u roku od jedne godine. Društvo je u ograničenoj mjeri izloženo riziku likvidnosti pošto posjeduje značajan iznos gotovine i gotovinskih ekvivalenata. Pri tom, u skladu sa ugovorima o kratkoročnom investiranju, kratkoročni plasmani mogu biti povučeni u svako doba i iskorišćeni u svrhe namirivanja obaveza. Na mjesečnom nivou, više rukovodstvo razmatra izvještaje o likvidnosti koje sastavlja odjeljenje za upravljanje sredstvima, i poradi planirane sa ostvarenim prilivima i odlivima gotovine, i shodno tome donosi odluke o budućim koracima.

d) Valutni rizik

Društvo posluje na međunarodnom nivou, te je izloženo određenim rizicima deviznih valuta, koji proističu iz različitih izlaganja deviznim valutama u pogledu Specijalnih prava vučenja i US dolara, korišćenih za obračun dijela međunarodnih prihoda i rashoda po osnovu ostvarenog telekomunikacionog saobraćaja

Na dan 31. decembra 2008. godine, da se EUR uvećao/umanjio za 20 % u odnosu na SDR, gdje su ostale varijable ostale nepromijenjene, godišnji porez na prihod nakon oporezivanja bi bio umanjen/uvećan za iznos 125.756 EUR (2007. godina: 67.918 EUR), što bi uglavnom bio rezultat povećanja/smanjenja deviznog kursa SDR prilikom denominacije potraživanja i obaveza iz poslovnih aktivnosti. Na dan 31. decembra 2008. godine, ukoliko bi se EUR uvećao/umanjio za 20 % u odnosu na USD, gdje su ostale varijable ostale nepromijenjene, godišnji porez na prihod nakon oporezivanja bi bio umanjen/uvećan za iznos 63.216 EUR (2007. godine: 59.926 EUR) što bi uglavnom bio rezultat rashoda/prihoda prilikom denominacije depozita položenih kod banaka izraženih u USD.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

Za godinu završenu 31. decembra 2008. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.27. Upravljanje finansijskim rizikom (Nastavak)

e) Rizik kamatne stope

Društvo ima ograničene – fiksne kamate na primljene kredite. Kamatonosna aktiva uključuje depozite i kredite odobrene drugim kompanijama i bankama po fiksnim kamatnim stopama. Na primjer, ako je Društvo primjenjivalo kamatnu stopu u iznosu od 9% sa uvećanim popustom na dugoročna potraživanja i kredite odobrene zaposlenima, iznos toga bi bio dodatni godišnji trošak u prosječnom iznosu od EUR 0.315 miliona (2007. godine: EUR 0.324 miliona).

e) Upravljanje rizikom kapitala

Društvo upravlja svojom imovinom kao kapitalom. Ukupan iznos imovine sa stanjem na dan 31. decembra 2008. godine je EUR 153.879.295 (31. decembra 2007.: EUR 165.413.736).

Namjera Društva u okviru upravljanja kapitalnim rizikom jeste obezbjeđivanje nastavka poslovanja na neodređeno vrijeme sa ciljem isplate prihoda većinskim vlasnicima i beneficija ostalim dioničarima, i održavanje optimalne strukture kapitala sa ciljem smanjenja nabavne vrijednosti kapitala.

Kako bi se održala postojeća ili dalje prilagodila struktura kapitala, Društvo može da prilagodi iznos dividendi koje se isplaćuju većinskim vlasnicima, vraća ulog većinskim vlasnicima, emituje nove akcije ili da prođa imovine da bi se smanjila dugovanja. Takođe, Društvo kontroliše da li njegov kapital iznad minimalnih zakonskih zahtjeva. Budući da je Društvo poslovalo sa dobitkom, ne postoji mogućnost da se nivo njenog kapitala spusti ispod onog koji je zakonski regulisan. Društvo ne raspolože pozajmljenim sredstvima, te zato ne nadgleda odnos sopstvenog kapitala i pozajmljenih sredstava.

CRNOGORSKI TELEKOM A.D., PODGORICA

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
 Za godinu završenu 31. decembra 2008. godine
4. NEMATERIJALNA ULAGANJA

	<u>Licence</u>	<u>Softveri</u>	<u>Sredstva u pripremi</u>	<u>Ukupno</u>
Nabavna vrijednost				
Stanje, 1. januara 2007. godine	8.884.630	2.722.612	-	11.607.242
Povećanja	75.000	52.262	-	127.262
Prenosi	-	63.080	-	63.080
Stanje, 31. decembar 2007. godine	8.959.630	2.837.953	-	11.797.583
Ispravka vrijednosti				
Stanje, 1. januara 2007. godine	1.458.228	1.315.532	-	2.773.760
Amortizacija	402.916	534.298	-	937.214
Balance, 31. decembar 2007. godine	1.861.144	1.849.830	-	3.710.974
31. decembra 2007. godine	7.098.486	988.123	-	8.086.609
31. decembra 2006. godine	7.426.402	1.407.080	-	8.833.482
	<u>Licence</u>	<u>Softveri</u>	<u>Sredstva u pripremi</u>	<u>Ukupno</u>
Nabavna vrijednost				
Stanje, 1. januara 2008. godine	8.959.630	2.837.953	-	11.797.583
Povećanja	195.767	13.871	163.662	373.299
Prenosi	479.295	-	(50.959)	
Stanje, 31. decembra 2008. godine	9.634.692	2.851.824	112.702	12.170.883
Ispravka vrijednosti				
Stanje, 1. januara 2008. godine	1.861.164	1.849.830	-	3.710.974
Amortizacija	469.104	528.984	-	998.088
Stanje, 31. decembra 2008. godine	2.330.249	2.378.814	-	4.709.062
31. decembra 2008. godine	7.304.444	473.011	112.702	7.890.156
31. decembra 2007. godine	7.098.486	988.123	-	8.086.609

Sadašnja vrijednost licenci na dan 31. decembra 2008. godine uključuje trošak pribavljanja licence za obavljanje javnih fiksnih telekomunikacionih usluga neto sadašnje vrijednosti od 4.483.620 EUR (31. decembar 2007. godine: 4.719.600 EUR). Agencija za telekomunikacije Republike Crne Gore izdala je Telekomu Licencu za obavljanje javnih fiksnih telekomunikacionih usluga na period od 25 godina, počevši od 1. januara 2002. godine.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

Za godinu završenu 31. decembra 2008. godine

4. NEMATERIJALNA ULAGANJA (nastavak)

U skladu sa Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju visine naknade za registraciju i licence telekomunikacionih operatera i telekomunikacionih servisera od 5. novembra 2004. godine, Ministarstvo ekonomije Vlade Republike Crne Gore propisalo je posebnu, jednokratnu, godišnju naknadu za obavljanje međunarodnog saobraćaja koja se procjenjuje za svaku godinu perioda važenja telekomunikacione licence, koja uključuje čitav period važenja licence u iznosu od 120.000 EUR. Navedena naknada plaća se jednokratno u iznosu utvrđenom od strane Agencije za telekomunikacije Republike Crne Gore. Licenca za obavljanje javnih fiksnih telekomunikacionih usluga se amortizuje ravnomjerno tokom vijeka korišćenja licence. U skladu sa gore opisanim, vrijednost telekomunikacijske licence je povećana za 2.760.000 EUR počevši od 1. januara 2004. do isteka licence. Licenca je izdata za period od 23 godine. Sadašnja vrijednost Licence za pružanje usluga u međunarodnom saobraćaju upisane u bilansu licenci Društva iznosi 2.160.000 EUR na 31. decembar 2008. godine (31. decembar 2007. godine: 2.280.000 EUR).

Društvo je u obavezi da plaća godišnju naknadu Agenciji za telekomunikacije Republike Crne Gore (Agencija) koja se obračunava u iznosu od jednog procenta od ukupno ostvarenih prihoda u prethodnoj kalendarskoj godini. Troškovi obaveza prema Agenciji su prikazani u bilansu uspjeha u okviru ostalih poslovnih rashoda (Napomena 26).

Agencija za radio-difuziju Republike Crne Gore je u oktobru 2007. godine izdala Društvu na period od 10 godina licencu za izgradnju i korišćenje distribucije radio i televizijskih programa korisnicima. U skladu sa pravilima izdavanja i korišćenja licence za distribuciju radio i televizijskih programa Društvo je dužno da isplati odjednom naknadu za registraciju u iznosu od 75.000 EUR.

Od 2008. godine, Društvo ima obavezu uplate godišnje naknade Agenciji za radio-difuziju Republike Crne Gore, koja se obračunava kao 5% od prihoda koji je Društvo steklo u prethodnoj godini od pružanja tih usluga.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2008. godine

5. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

	Zemljište	Građevinski objekti	Oprema i ostala imovina	Investicije u toku	Ukupno
Nabavna vrijednost					
Stanje, 1. januara 2007. godine	2.939.018	73.249.582	38.523.614	2.277.094	116.989.308
Povećanja	-	16.931	357.141	8.802.848	9.186.920
Prenosi	-	1.212.967	2.889.672	(4.166.717)	(63.080)
Otuđenja i rashodovanja	-	(1.463)	(847.920)	-	(849.383)
Stanje, 31. decembra 2007. godine	<u>2.939.018</u>	<u>74.479.015</u>	<u>40.932.507</u>	<u>6.913.225</u>	<u>125.263.764</u>
Ispravka vrijednosti					
Stanje, 1. januara 2007. godine	-	12.367.521	14.492.107	245.173	27.105.801
Amortizacija	-	3.147.060	5.801.109	-	8.948.169
Obezvrjeđenje (Napomena 26)	-	-	-	(246.173)	(246.173)
Otuđenja i rashodovanja	-	(458)	(658.411)	-	(658.869)
Stanje, 31. decembra 2007. godine	-	<u>15.514.123</u>	<u>19.634.806</u>	-	<u>35.148.929</u>
Sadašnja vrijednost					
31. decembra 2007. godine	<u>2.939.018</u>	<u>58.964.892</u>	<u>21.297.701</u>	<u>6.913.225</u>	<u>90.114.835</u>
31. decembra 2006. godine	<u>2.939.018</u>	<u>60.882.061</u>	<u>24.031.507</u>	<u>2.030.921</u>	<u>89.883.507</u>
Nabavna vrijednost					
Stanje, 1. januara 2008. godine	2.939.018	74.479.015	40.932.507	6.913.225	125.263.764
Povećanja	-	29.398	3.906.420	5.128.903	9.064.721
Prenosi	-	62.017	6.704.014	(7.194.367)	(428.336)
Otuđenja, rashodovanja i otpis	-	-	(454.864)	-	(454.864)
Stanje, 31. decembra 2008. godine	<u>2.939.018</u>	<u>74.570.430</u>	<u>51.088.077</u>	<u>4.847.760</u>	<u>133.445.285</u>
Ispravka vrijednosti					
Stanje, 1. januara 2008. godine	-	15.514.123	19.634.806	-	35.148.929
Amortizacija	-	3.167.866	7.042.904	-	10.210.771
Otuđenja, rashodovanja i otpis	-	-	(399.503)	-	(399.503)
Stanje, 31. decembra 2008. godine	-	<u>18.681.989</u>	<u>26.278.207</u>	-	<u>44.960.196</u>
Sadašnja vrijednost					
31. decembra 2008. godine	<u>2.939.018</u>	<u>55.888.440</u>	<u>24.809.871</u>	<u>4.847.760</u>	<u>88.485.089</u>
31. decembra 2007. godine	<u>2.939.018</u>	<u>58.964.892</u>	<u>21.297.701</u>	<u>6.913.225</u>	<u>90.114.835</u>

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2008. godine

5. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (Nastavak)

Društvo ne posjeduje kompletnu dokumentaciju vezanu za vlasničke listove nad zemljištem u iznosu 150.200 EUR i građevinskim objektima u iznosu 185.708 EUR. Telekom je u postupku pribavljanja vlasničkih listova za ovo zemljište i građevinske objekte nad kojima posjeduje kontrolu.

6. PLASMANI U ZAVISNA I PRIDRUŽENA PRAVNA LICA

	In %	31. decembar 2007.	(Iznosi u EUR) 31. decembar 2008.
Plasmani u povezana pravna lica			
- T Mobile d.o.o., Podgorica	100	19.246.491	19.246.491
- Internet Crne Gore d.o.o., Podgorica	100	2.383.491	2.383.491
		21.629.982	21.629.982
Plasmani u pridružena pravna lica			
- PTT Standard d.o.o., Podgorica	20	345.924	345.924
Servisni centar za elektronska poslovanja E-Mon d.o.o., Podgorica	35	225.388	225.388
		571.312	571.312
		(345.924)	(345.924)
Obezvrjeđenje		21.855.370	21.855.370

Telekom je osnivač T Mobile Crna Gora d.o.o., Podgorica (bivši Moneta d.o.o., Podgorica) i jedini njegov vlasnik. Osnovna djelatnost Moneta su javne mobilne telekomunikacije, odnosno prenos govora, podataka, slike i drugih informacija kablovima, emitovanjem, relejima i satelitima, telefonske, telegrafске i telefaks veze i održavanje mreže. T Mobile je osnovan u julu 2000. godine prenosom telekomunikacione GSM opreme od strane Telekoma.

Internet Crne Gore d.o.o., Podgorica, je društvo sa ograničenom odgovornošću osnovano 26. avgusta 1997. godine. Osnovne poslovne aktivnosti ovog društva podrazumijevaju obezbjeđenje Web usluga i zakup linija. Od 2004. godine Crnogorski Telekom je jedini vlasnik društva „Internet Crna Gora“.

U skladu sa Odlukom Odbora direktora Društva o pristupanju osnivanju Servisnog centra za elektronsko bankarstvo od 14. oktobra 2004. godine. Telekom je sa suosnivačem, preduzećem Pexim d.o.o., Beograd, osnovao Servisni centar za elektronsko poslovanje E-Mon d.o.o. Podgorica. Osnivački ulog Telekoma obezbjeđen je u vidu infrastrukture i telekomunikacionih kapaciteta koji je sa stanjem na dan 31. decembra 2004. godine iskazan po sadašnjoj vrijednosti očekivanih budućih prihoda koje bi Društvo ostvarilo najvećim dijelom po osnovu zakupa interneta i poslovnih prostora u vlasništvu Društva, ISDN pristupa i VPN veze ka poslovnim bankama. U skladu sa odlukom rukovodstva Društva, osnov za obračun sadašnje vrijednosti očekivanih budućih prihoda predstavlja primjena godišnje kamatne stope od 5%.

CRNOGORSKI TELEKOM A.D., PODGORICA

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
 Za godinu završenu 31. decembra 2008. godine

6. PLASMANI U ZAVISNA I PRIDRUŽENA PRAVNA LICA (Nastavak)

Pregled finansijskih informacija o pridruženim pravnim licima dat je u tabeli ispod:

	Imovina	Obaveze	Pribodi	Rashodi	Dobit/ Gubitak
Stanje, 31. decembar 2007.					
PTT Standard d.o.o.	-	-	-	-	-
Servisni centar za elektronsko poslovanje E - Mon d.o.o.	1.044.548	1.044.548	502.563	425.494	77.069
Stanje, 31. decembar 2008.					
PTT Standard d.o.o.	-	-	-	-	-
Servisni centar za elektronsko poslovanje E - Mon d.o.o.	1.115.307	1.115.307	468.967	346.323	122.644

7. FINANSIJSKA SREDSTVA RASPOLOŽIVA ZA PRODAJU

	U %	31. decembar 2007.	(Iznosi u EUR) 31. decembar 2008.
Finansijski plasmani namijenjeni prodaji			
<i>Učešća u kapitalu satelitskih organizacija u inostranstvu</i>			
- Inelsat, Ltd.	0.0061	23.795	24.455
- New Skies Satellites N.V.	0.0061	575	575
		24.370	25.030

Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju su izražena u sljedećim valutama:

	31. decembar 2007.	(Iznosi u EUR) 31. decembar 2008.
USD	23.795	24.799
EUR	575	575
	24.370	25.374

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2008. godine

8. DUGOROČNI KREDITI I OSTALA POTRAŽIVANJA

	(Iznosi u EUR)	
	31. decembar 2007.	31. decembar 2008.
Kreditni dati zaposlenima	1.951.396	1.895.630
Dugoročna potraživanja	3.285.625	2.882.115
Unaprijed plaćene naknade zaposlenima	857.913	822.392
Ostala dugoročna potraživanja	35.665	3.290
	6.130.599	5.603.427

Dospijeca nediskontovanih kredita zaposlenima predstavljena su u sledećoj tabeli:

	(Iznosi u EUR)	
	31. decembar 2007.	31. decembar 2008.
od 2 do 5 godina	703.418	710.414
preko 5 godina	2.161.358	2.109.508
Stanje, 31. decembra 2008. godine	2.864.776	2.819.922

Dugoročni krediti i potraživanja u iznosu od EUR 1.895.630 (31. Decembar 2007: EUR 1.951.396) odnose se na kredite odobrene zaposlenima u Društvu. Krediti su odobreni sa rokom otplate od 5, 7 i 20 godina i mjesečnom kamatnom stopom od 2%. Iznos odobrenih sredstava po zaposlenom kreće se od EUR 5.000 do EUR 48.500. Određenom broju zaposlenih, kreditna obaveza je umanjena za 0.5% za svaku godinu efektivnog radnog staža ostvarenog do 31. decembra 1993. godine i procenat umanjenja kreće se od 3.5% do 14.5% ukupnog iznosa odobrenog kredita. Pravo na umanjenje zaposleni su ostvarili po osnovu izdvajanja doprinosa za stambenu izgradnju do 1993. godine. Važeća efektivna kamatna stopa na ove kredite date zaposlenima bila je 7.5% u 2008. i 2007. godini u skladu sa stopom koju koristi nezavisni procjenitelj.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
 Za godinu završenu 31. decembra 2008. godine

8. DUGOROČNI KREDITI I OSTALA POTRAŽIVANJA (Nastavak)

Rači obezbjeđenja uredne otplate kredita, Društvo je obezbijedilo hipoteke na stambene jedinice korisnika kredita. U skladu sa ugovorom zaposleni je obavezan da odmah po kupovini, odnosno izgradnji stambene jedinice izvrši uknjižbu prava svojine na ime Društva i da za iznos kreditne obaveze ustanovi založno pravo - hipoteku I reda na nepokretnosti pribavljenoj odnosno izgrađenoj sredstvima kredita. Dokaz o izvršenom uknjižavanju založnog prava, zaposleni je dužan da dostavi najviše u roku od 5 mjeseci od dana uplate prvog iznosa za kredit. Ukupan iznos kredita za koje društva nisu dobila hipoteku i koje stoga nisu upisane u relevantan sudski registar iznosi EUR 181.734 (2007: EUR 468.970). Ipak, za mnoge vrste obezbjeđenja, naročito nekretnine, u Crnoj Gori su bile ozbiljno ugrožene skorim nestabilnostima na globalnom finansijskom tržištu, što je rezultiralo niskim nivoom likvidnosti za određene vrste sredstava. Kao rezultat toga, vrijednost ostvarena prodajom sredstva obezbjeđenja može se razlikovati od vrijednosti koja se pripisivala tom sredstvu prilikom procjene ispravke vrijednosti.

Preplaćene naknade zaposlenima u iznosu od EUR 822.392 (2007: EUR 857.913) odnose se na diskont na kredite zaposlenih izračunat na osnovu važeće kamatne stope i tretira se kao nagrada zaposlenom koja se priznaje u bilansu uspjeha za vrijeme trajanja kredita ili očekivnog radnog staža zaposlenog u zavisnosti od toga šta je kraće (napomena 3.10).

Tokom 2007. godine, u skladu sa Statutom Društva i Pravilnikom ispunjenja uslova za rješavanje stambenog pitanja zaposlenog, Izvršni odbor Društva je donio odluku o odobrenju stambenih kredita zaposlenima u beskamatnom iznosu od iznosu EUR 593.000. Ovi krediti su odobreni na period od 20 godina kako bi se neki od ključnih zaposlenih zadržali u Društvu. Ukupan iznos kredita obračunat po zaposlenom kreće se u rasponu od EUR 28.000 do EUR 42.000. Uslov za realizaciju kredita jeste da zaposleni bude tačno angažovan u društvu na minimum period od tri godine. Ukoliko zaposleni napusti društvo prije isteka navedenog roka, on je u obavezi da odjednom otplati preostali dio kredita. Ukoliko zaposleni ne izmiri svoju obavezu, društvo ima pravo da pokrene zalog i realizuje svoje potraživanje.

Dugoročna potraživanja

Dospijeeće nediskontovanih dugoročnih potraživanja prikazano kao što slijedi:

	31. decembar 2007.	(Iznosi u EUR) 31. decembar 2008.
Od jedne do 5 godina	2.962.625	2.962.625
preko 5 godina	1.481.312	740.656
Ukupno nediskontovana dugoročna potraživanja	4.443.937	3.703.281

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2008. godine**8. DUGOROČNI KREDITI I OSTALA POTRAŽIVANJA (Nastavak)**

Potraživanja od Vlade Republike Crne Gore u iznosu od 3.594.472 EUR sa stanjem na dan 31. decembra 2008. godine (31. decembar 2007. godine: 3.920.770 EUR) predstavljaju sadašnju vrijednost očekivanih budućih priliva koje bi Društvo ostvarilo u skladu sa Ugovorom o prenosu udjela (prenosu osnivačkih prava u Radio-difuznom centru d.o.o., Podgorica) zaključenim 10. decembra 2004. godine između Telekoma Crne Gore i Vlade Republike Crne Gore. U skladu sa pomenutim ugovorom, RDC će postati vlasništvo države.

U skladu sa relevantnom Odlukom rukovodstva Društva, osnova za obračun sadašnje vrijednosti očekivanih budućih gotovinskih tokova je jednaka primjeni godišnje kamatne stope od 7,5%, koja odgovara stopi korišćenju od strane nezavisnog procjenitelja. Ukupni efekti prihoda priznatih po tom osnovu korišćenjem efektivne kamatne stope iznose 273.702 EUR u 2007. godini (31. decembar 2007. godine: 433.458 EUR).

Navedenim Ugovorom, Vlada Republike Crne Gore se obavezala da plati Društvu kupoprodajnu cijenu preciziranu Ugovorom o prenosu udjela u iznosu 5.943.937 EUR u roku od deset godina od dana zaključenja ovog Ugovora sa grejs periodom od 18 mjeseci na koji se ne zaračunava kamata.

Kao što je dalje navedeno u Ugovoru, po isteku grejs perioda, a do isteka druge godine od dana zaključenja Ugovora, Vlada Republike Crne Gore je dužna da isplati Društvu iznos od 300.000 EUR u jednakim mjesečnim ratama i to svakog prvog u mjesecu za nastupajući mjesec. U trećoj i četvrtoj godini otplate Vlada Republike Crne Gore se obavezuje da plati Društvu godišnje iznose od 600.000 EUR u jednakim mjesečnim ratama i to svakog prvog u mjesecu za nastupajući mjesec. Ostatak kupoprodajne cijene Vlada Republike Crne Gore će isplatiti Društvu u sljedećih šest godina, tako što se preostali iznos dijeli na jednake 72 mjesečne rate koje se uplaćuju svakog prvog u mjesecu za nastupajući mjesec.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2008. godine

9. ZALIHE

	(Iznosi u EUR)	
	31. decembar 2007.	31. decembar 2008.
Kablovi, žice i ostali materijali	1.807.961	1.428.336
Zalihe za preprodaju	1.135.788	535.667
	<u>2.943.749</u>	<u>1.964.004</u>
Ispravka vrijednosti zaliha koje su zastarjele	(886.019)	(366.904)
	<u>2.057.730</u>	<u>1.597.100</u>

Promjene na rezervisanjima po osnovu obezvrjeđenja vrijednosti zaliha, za period od 1. januara do 31. decembra 2008. godine prikazane su u sljedećoj tabeli:

	(Iznosi u EUR)	
	31. decembar 2007.	31. decembar 2008.
Stanje, 1. januara	(1.009.698)	(886.020)
Smanjenje ispravke vrednosi u toku godine (Napomena 26)	123.679	519.115
Stanje, 31. decembra	<u>(886.019)</u>	<u>(336.905)</u>

Vrijednost zaliha u iznosu 336.905 EUR (31. decembar 2007. godine: 886.020 EUR) uključuje iznos obezvrjeđenja po osnovu svođenja zaliha na njihove neto ostvarive prodajne vrijednosti - slučaj kada su zalihe u potpunosti ili djelimično zastarjele ili je došlo do smanjenja njihove prodajne cijene. Obezvrjeđenje je u 2008. godini umanjeno za 519.115 EUR (31. decembar 2007. godine: 123.679 EUR). Prethodni otpisi stornirani su uglavnom kao rezultat završetka investicija u toku za koju su prethodnih godina nabavljane zalihe.

CRNOGORSKI TELEKOM A.D., PODGORICA

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2008. godine

10. POTRAŽIVANJA IZ POSLOVNIH ODNOSA I OSTALA POTRAŽIVANJA

	(Iznosi u EUR)	
	31. decembar 2007.	31. decembar 2008.
Potraživanja od kupaca u zemlji	17.540.417	19.453.188
Potraživanja od kupaca u inostranstvu	2.828.982	4.503.910
Potraživanja od Telekom Montenegro Grupe	99.185	941.640
Potraživanja od Magyar Telekom Grupe	220.336	18.416
Potraživanja od Deutsche Telekom Grupe	231.396	489.403
Ostala potraživanja po osnovu poreza	329.265	80.718
Kratkoročni deo dugoročnih potraživanja	796.741	882.922
Ostala potraživanja	431.952	513.116
	<u>22.478.274</u>	<u>26.883.313</u>
Ispravka vrednosti potraživanja	(11.288.496)	(11.484.576)
	<u><u>11.189.778</u></u>	<u><u>15.398.737</u></u>

Promjene na ispravci vrijednosti potraživanja iz poslovnih odnosa i ostalih potraživanja, za period od 1. januara do 31. decembra 2008. godine, prikazane su u sljedećoj tabeli:

	(Iznosi u EUR)	
	31. decembar 2007.	31. decembar 2008.
Stanje, 1. Januara 2008. godine	11.837.553	11.288.496
Povećanje ispravke vrednosti u toku godine (napomena 26)	-	651.086
Otpis	-	(461.363)
Naplata u toku godine	(527.112)	-
Efekti pozitivnih i negativnih kursnih razlika	(21.945)	6.358
	<u>11.288.496</u>	<u>11.484.576</u>
Stanje, 31. Decembra 2008. godine	<u><u>11.288.496</u></u>	<u><u>11.484.576</u></u>

CRNOGORSKI TELEKOM A.D., PODGORICA

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

Za godinu završenu 31. decembra 2008. godine

10. POTRAŽIVANJA IZ POSLOVNIH ODNOSA I OSTALA POTRAŽIVANJA (Nastavak)

Provjene na ispravci vrijednosti potraživanja iz poslovnih odnosa i ostalih potraživanja od kupaca u zemlji i inostranstvu za period od 1. januara do 31. decembra 2008. godine, prikazane su u sljedećoj tabeli:

	Kupci u zemlji		Kupci u inostranstvu	
	2007	2008	2007	2008
Stanje, 1. januara	11.379.121	10.769.611	458.432	518.885
Povećanje ispravke vrijednosti	-	675.872	-	(24.786)
Otpis	-	(461.363)	-	-
Smanjenje ispravke	(609.510)	-	82.398	-
Efekt pozitivnih i negativnih kursnih razlika	-	-	(21.945)	6.357
Stanje, 30. septembra	10.769.611	10.984.120	518.885	500.456

Rezervisanje za potraživanja od kupaca u zemlji zasnovano je na starosnoj strukturi potraživanja sa datumom njihovog dospijeća. Ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca u zemlji formira se na osnovu njihove naplate u prethodnim periodima i ažurira se jednom godišnje.

Ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca u inostranstvu izvršena je pojedinačno na osnovu procjene rukovodstva o njihovoj naplati na osnovu naplate od inostranih partnera iz prethodnih perioda. Najznačajnije rezervisanje odnosi se na Zajednicu JPIT u iznosu od 188.660 EUR (31. decembar 2007. godine: 196.327 EUR), Ellite – 214.075 EUR (31. decembar 2007. godine: 214.076 EUR) i rezervisanja za potraživanja od pravog lica Abissner iz 2008. godine u iznosu od 144.250 EUR.

For vrijednost potraživanja iz poslovnih odnosa i ostalih potraživanja prikazana je u sljedećoj tabeli:

	(Iznosi u EUR)	
	31. decembar 2007.	31. decembar 2008.
Potraživanja od kupaca u zemlji i u inostranstvu	9.080.903	12.472.522
Potraživanja od Crnogorski Telekom Grupe	99.185	941.640
Potraživanja od Magyar Telekom Grupe	220.336	18.416
Potraživanja od Deutsche Telekom Grupe	231.396	489.403
Ostala potraživanja po osnovu poreza	329.265	80.718
Kratkoročni dio dugoročnih potraživanja	796.741	882.922
Ostala potraživanja	431.952	513.116
	11.189.778	15.398.737

CRNOGORSKI TELEKOM A.D., PODGORICA

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2008. godine

10. POTRAŽIVANJA IZ POSLOVNIH ODNOSA I OSTALA POTRAŽIVANJA (Nastavak)

Potraživanja iz ostalih poslovnih odnosa i ostala potraživanja su iskazana u sljedećim valutama :

	31. decembar 2007.	31. decembar 2008.
EUR	10.968.503	15.395.144
SDR	221.275	3.593
	11.189.778	15.398.737

Starosna struktura potraživanja koja su dospjela na dan izvještavanja, a za koje nije izvršena ispravka vrijednosti prikazana je u pregledu koji slijedi:

	31. decembar 2007	31. decembar 2008
1-30 dana	849.658	1.439.100
31-90 dana	576.453	725.103
preko 90 dana	288.340	419.211
	1.714.452	2.583.415

	Kupci u zemlji		Kupci u inostranstvu	
	31. decembar 2007	31. decembar 2008	31. decembar 2007	31. decembar 2008
1-30 dana	829.049	1.160.898	20.610	278.202
31-90 dana	542.446	609.310	34.007	115.793
preko 90 dana	201.978	329.419	86.363	89.792
	1.573.472	2.099.628	140.980	483.787

11. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

Kratkoročni finansijski plasmani predstavljaju depozite u EUR sa dospeljećem do jedne godine i prosječnom efektivnom kamatnom stopom 7.4 % (2007. godine: 7.5%). Ovi plasmani su izraženi u EUR.

CRNOGORSKI TELEKOM A.D., PODGORICA

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2008. godine

12. DATI AVANSI I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

	(Iznosi u EUR)	
	31. decembar 2007.	31. decembar 2008.
Procjena potraživanja po osnovu međunarodnog direktnog saobraćaja	1.163.076	953.212
Unaprijed plaćeni troškovi Magyar Telekom Grupi	221.512	25.055
Unaprijed plaćeni troškovi Deutsche Telekom Grupi	239.845	525.008
Avansi plaćeni za obrtnu imovinu	61.206	56.591
Avansi plaćeni za nekretnine i opremu	4.000	4.000
Ostala aktivna vremenska razgraničenja	3.230.369	3.123.495
	4.920.008	4.687.361

Struktura ostalih aktivnih vremenskih razgraničenja je prikazana u sljedećoj tabeli:

	(Iznosi u EUR)	
	31. decembar 2007.	31. decembar 2008.
Nedospjeli PDV	27.994	26.581
Unaprijed plaćeni troškovi marketinga	40.455	40.192
Zakup	78.839	11.977
Sponzorstva	118.182	37.393
Procijenjena potraživanja od interkonekcije	928.399	2.621.637
Potraživanja po osnovu prodaje plasmana u Crnogorskoj komercijalnoj banci	1.860.635	-
Razgraničeni prihodi	-	70.857
Ostali unaprijed plaćeni troškovi	175.867	314.857
	3.230.369	3.123.495

Neto vrijednost datih avansa i aktivnih vremenskih razgraničenja je prikazana kako slijedi:

	(Iznosi u EUR)	
	31. decembar 2007.	31. decembar 2008.
Procjena potraživanja po osnovu međunarodnih dolaznih poziva – direktni saobraćaj	1.163.076	953.212
Razgraničeni prihodi od Crnogorske Telekom Grupe	-	-
Unaprijed plaćeni troškovi Magyar Telekom Grupi	221.512	25.055
Unaprijed plaćeni troškovi Deutsche Telekom Grupi	239.845	525.008
Avansi plaćeni za obrtnu imovinu	61.206	56.591
Avansi plaćeni za nekretnine i opremu	4.000	4.000
Ostala aktivna vremenska razgraničenja	3.230.369	3.123.495
	4.920.008	4.687.361

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2008. godine

12. DATI AVANSI I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA (Nastavak)

Dati avansi i aktivna vremenska razgraničenja su izraženi u sljedećim valutama:

	31. decembar 2007.	31. decembar 2008.
EUR	4.917.847	4.686.062
SDR	2.160	-
GBP	-	1.299
	4.920.008	4.687.361

13. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI

	31. decembar 2007.	(Iznosi u EUR) 31. decembar 2008.
Gotovina u blagajni	2.630	2.267
Stanja na računima u bankama	2.311.377	2.128.152
Depoziti sa dospeljećem do 3 mjeseca	23.700.000	3.500.000
Ukupno	26.014.007	5.630.418

Na dan 31. decembra 2008. godine, kratkoročni depoziti se odnose na depozite kod domaćih banaka, oročene na period do tri mjeseca po prosječnoj godišnjoj kamatnoj stopi od 7,27 % (31. decembar 2007. godine: 6,62 %).

Gotovina i gotovinski troškovi su preračunati u EUR.

14. IZDVOJENA NOVČANA SREDSTVA

Izdvojena novčana sredstva kod Zajednice IPTT (koja se sastoji od subjekata koji pružaju telekomunikacione usluge iz republika bivše Jugoslavije) u iznosu od 312.265 EUR (440.244 USD) za 2008. godinu i 299.630 EUR (440.244 USD) za 2007. godinu, predviđena su za posebne potrebe i korišćena su za izmirenje obaveza za međunarodni saobraćaj realizovan prije 1. jula 2002. godine preko Zajednice IPTT.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2008. godine

15. FINANSIJSKI INSTRUMENTI

a) Finansijski instrumenti po kategorijama

Računovođstvene politike za finansijske instrumente primijenjene su na stavke prikazane u sljedećem pregledu:

Imovina iskazana u bilansu stanja na dan 31. decembar 2007. godine	<u>Kredit i potraživanja</u>
Dugoročni krediti i potraživanja	5.237.021
Kratkoročni finansijski plasmani	20.500.000
Potraživanja iz poslovnih odnosa i ostala potraživanja	11.189.773
Izdvojena novčana sredstva	299.630
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	26.014.007
Ukupno	<u>63.240.436</u>
Obaveze iskazane u bilansu stanja na dan 31. decembra 2007. godine	<u>Finansijske obaveze iskazane po amortizovanoj vrijednosti</u>
Obaveze iz poslovanja i ostale obaveze	8.046.271
Ukupno	<u>8.046.271</u>
Imovina iskazana u bilansu stanja na dan 31. decembra 2008. godine	<u>Kredit i potraživanja</u>
Dugoročni krediti i potraživanja	4.777.745
Kratkoročni finansijski plasmani	30.000.000
Potraživanja iz poslovnih odnosa i ostala potraživanja	15.398.737
Izdvojena novčana sredstva	312.265
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	5.630.418
Ukupno	<u>56.119.165</u>
Obaveze iskazane u bilansu stanja na dan 31. decembra 2008. godine	<u>Finansijske obaveze iskazane po amortizovanoj vrijednosti</u>
Obaveze iz poslovanja i ostale obaveze	9.256.800
Ukupno	<u>9.256.800</u>

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembru 2008. godine

15. FINANSIJSKI INSTRUMENTI (Nastavak)

b) Kreditni kvalitet finansijskih sredstava

Kreditni kvalitet finansijskih sredstava koja nisu dospjela niti ispravljena je prikazan u pregledu koji slijedi:

Dugoročni krediti i potraživanja

	Na dan 31. decembra	
	2007.	2008.
Ugovorne strane sa eksternim kreditnim rejtingom B+	3.285.625	2.832.115
Ugovorne strane bez kreditnog rejtinga	1.951.396	1.895.630
	5.237.021	4.727.745

Gotovina na bankovnim računima i kratkoročni depoziti

	Na dan	
	31. decembar 2007.	31. decembar 2008.
Banke bez kreditnog rejtinga	46.514.007	30.312.265
	46.514.007	30.312.265

Potraživanja iz poslovnih aktivnosti

	31. decembar 2007.	(Iznosi u EUR) 31. decembar 2008.
	Ugovorne strane sa eksternim kreditnim rejtingom	
Domaći kupci	8.360.796	10.894.827
Strani kupci	2.828.982	4.503.910
	11.189.778	15.398.737

Izdvojena novčana sredstva

	31. decembar 2007.	31. decembar 2008.
	Ugovorne strane bez kreditnog rejtinga	299.630
	299.630	312.265

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2008. godine

16. AKCIJSKI KAPITAL

	Na dan 31. decembra 2007.			Na dan 31. decembra 2008.		
	Broj akcija	%	Vrijednost	Broj akcija	%	Vrijednost
Upisani i uplaćeni kapital						
- Magyar Telekom	36.177.950	76,53	107.902.165	36.177.950	76,53	107.902.165
Privatizacioni fondovi	268.317	0,51	710.791	248.921	0,53	742.417
Ostala pravna lica	5.228.931	11,12	15.684.969	6.878.023	14,55	20.513.975
Fizička lica	5.598.742	11,84	16.698.469	3.969.046	8,40	11.837.837
	47.273.940	100,00	140.996.394	47.273.940	100	140.996.394

Na dan 31. decembra 2008. i 2007. godine nominalna vrijednost po akciji je iznosila 2.98254 EUR. Akcije Društva se kotiraju na NEX Montenegroberzi. Tržišna vrijednost po akciji na dan 31. decembra 2008. godine iznosila je 2.4727 EUR (31. decembar 2007. godine: 6.3500 EUR).

17. STATUTARNE REZERVE

U skladu sa lokalnom statutomom regulativom, Društvo ima obavezu da izdvaja najmanje 5% ostvarene bruto dobiti na ime statutarne rezervi sve dok iznos ovih rezervi ne dostigne 1/10 akcijskog kapitala. Navedene rezerve su namijenjene za pokriće gubitaka i ne mogu se distribuirati akcionarima osim u slučaju likvidacije Društva.

CRNOGORSKI TELEKOM A.D., PODGORICA

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2008. godine

18. REZERVISANJA

	(Iznosi u EUR)	
	31. decembar 2007	31. decembar 2008.
Stanje na dan 1. januara	14.376.051	5.175.445
Dodatne rezervisanja u toku godine	1.289.292	4.775.183
Iskorišćeno u toku godine	(9.959.968)	(3.967.907)
	5.705.375	5.982.721
Minus: kratkoročni deo	(529.930)	(801.550)
Stanje na dan 31. decembra	5.175.445	5.181.171

	Rezervisanja za otpremnine	Sudski sporovi	Naknade zaposlenima	MTIP	Ukupno
Stanje, 1. januara 2007. godine	9.704.078	4.671.973	732.799	-	15.108.850
Rezervisanja u toku godine	183.838	372.655	-	-	556.493
Iskorišćeno u toku godine	(9.704.078)	(53.021)	(202.869)	-	(9.959.968)
Stanje, 1. januara 2008. godine	183.837	4.991.607	529.930	-	5.705.375
Rezervisanja u toku godine	3.611.638	267.475	377.036	40.870	4.297.019
Iskorišćeno u toku godine	(3.611.638)	(356.268)	(51.766)	-	(4.019.673)
Stanje, 31. decembra 2008. godine	183.837	4.902.814	855.200	40.870	5.982.721
Minus: Dugoročni deo			(801.550)	-	(801.550)
Kratkoročno rezervisanje	183.837	4.902.814	53.650	40.870	5.181.171

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2008. godine

18. REZERVISANJA (Nastavak)

Na dan 31. decembra 2008. godine iznos od EUR 3.611.638 (EUR 9.704.078 - 31. decembra 2007.) predstavlja otpremnine zaposlenima koji su se prijavili za "Zapošljavanje i socijalni program" i napustili Društvo tokom 2007. godine.

a) Naknade zaposlenima (Nastavak)

	Rezervisanja za jubilarne nagrade	Rezervisanja za otpremnine za odlazak u penziju	Ukupno
Stanje, 1. januara 2007. godine	491.141	241.658	732.799
Povećanja	-	-	-
Iskorišćeno u toku godine	(202.869)	-	(202.869)
Stanje, 31. decembra 2007. godine	<u>288.272</u>	<u>241.658</u>	<u>529.930</u>
Stanje, 1. januara 2007. godine	288.272	241.658	529.930
Povećanja	244.664	132.372	377.036
Iskorišćeno u toku godine	(51.766)	-	(51.766)
Stanje, 31. decembra 2008. godine	<u>481.170</u>	<u>374.030</u>	<u>855.200</u>
Minus: Dugoročni deo	(427.520)	(374.030)	(801.550)
Kratkoročno rezervisanje rezervisanje	<u>53.650</u>	-	<u>53.650</u>

Rezervisanja za naknade zaposlenima izvršena su na osnovu sadašnje vrijednosti očekivanih budućih isplata zaposlenima po osnovu jubilarnih nagrada i otpremnina za odlazak u penziju nakon ispunjavanja uslova, koje su predviđene Pojedinačnim kolektivnim ugovorom Društva.

Prema navedenom Pojedinačnom kolektivnom ugovoru Crnogorskog Telekomu:

- Poslodavac je u obavezi da isplati otpremnine zaposlenima u iznosu 10 minimalnih osnovnih cijena rada ustanovljenih u Društvu nakon ispunjavanja uslova. Isplata dopijeva na dan pensionisanja, ali ne kasnije od 30 dana nakon posljednjeg radnog dana zaposlenog.
- Poslodavac je u obavezi da isplati jubilarne nagrade zaposlenima u skladu sa navedenim:
 - za 10 godina staža u Društvu, iznos 3 minimalne osnovne cijene rada ustanovljene u Društvu;
 - za 20 godina staža u Društvu, iznos 5 minimalne osnovne cijene rada ustanovljene u Društvu;
 - za 30 godina staža u Društvu, iznos 7 minimalne osnovne cijene rada ustanovljene u Društvu;
 - za 39 godina staža u Društvu, iznos 9 minimalne osnovne cijene rada ustanovljene u Društvu.

Doprinosi za penziono i invalidsko osiguranje i ostala socijalna davanja Republici Crnoj Gori priznaju se kao trošak perioda u kojem ih je zaposleni zaradio.

CRNOGORSKI TELEKOM A.D., PODGORICA

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2008. godine

18. REZERVISANJA (Nastavak)

b) Rezervisanja za sudske sporove

Rezervisanja za sudske sporove u iznosu od 4.902.814 EUR najvećim dijelom se odnose na rezervisanja izvršena po osnovu sudskog spora koji je pokrenut u februaru 2007. godine od strane bivših zaposlenih Društva u iznosu od 3.500.000 EUR. Navedeni iznos takođe uključuje i rezervisanje za kompenzaciju za štetu nanijetu usljed prekida telefonskih kablova i prekida rada govornica, kao i sudski spor pokrenut od strane zaposlenih Radio-difuznog centra za neplaćeni prekovremeni rad i godišnji odmor u periodu od 1997. do 2005. godine.

19. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE

a) Neto odložene poreske obaveze

	(Iznosi u EUR)	
	31. decembar	31. decembar
	2007	2008
Stanje na početku godine	2.206.800	2.297.979
Obračunati odloženi porez u toku godine	91.179	95.530
Stanje na kraju godine	2.297.979	2.393.509

	Stanje, 31.	Efekat na	Stanje, 31.	Efekat	Stanje,
	decembra	bilans	decembra	na	31.
	2006.	uspjeha	2007.	bilans	decembra
				uspjeha	2008.
Nematerijalna ulaganja	126.592	(178.450)	(51.858)	(11.856)	(63.714)
Nekretnine, postrojenja i oprema	2.080.208	269.629	2.349.837	107.386	2.457.223
Ukupno	2.206.800	91.179	2.297.979	95.530	2.393.509

Odložene poreske obaveze se odnose na privremene razlike između osnovice po kojoj se nekretnine, oprema i nematerijalna ulaganja priznaju u poreskom bilansu i iznosa po kojima su ta sredstva iskazana u finansijskim izvještajima Društva. Sve privremene razlike odnose se na značajno veće stope poreske amortizacije.

b) Porez na dobit

	(Iznosi u EUR)	
	31. decembar	31. decembar
	2007.	2008.
Obračunati tekući porez na dobit u toku godine	2.265.569	1.148.189
Obračunati odloženi porez na dobit u toku godine	91.179	(95.530)
Stanje na kraju godine	2.356.748	1.243.719

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2008. godine

19. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE (Nastavak)

b) Porez na dobit (Nastavak)

Na dan 31. decembra 2005. i 2006. godine, Društvo nije priznalo odložene poreske obaveze za porez po odbitku i ostale poreze koji mogu biti plaćeni na neraspoređenu dobit određenih povezanih pravnih lica. Na dan 31. decembra 2008. godine, neraspoređena dobit je iznosila 8.518.195 EUR (31. decembar 2007. godine: 25.994.934 EUR).

c) Usaglašavanje pretpostavljenog poreza na dobit i poreza na dobit iskazanog u poreskom bilansu

Usaglašavanje pretpostavljenog poreza na dobit po finansijskim izvještajima i poreza na dobit po poreskom bilansu na dan 31. decembra 2008. godine i na dan 31. decembra 2007. godine prikazano je u sljedećoj tabeli:

	31. decembar 2007.	(Iznosi u EUR) 31. decembar 2008.
Dobit u bilansu uspjeha prije oporezivanja	25.994.934	11.709.278
Poreska stopa 9%	2.339.544	1.053.835
Ostala usaglašavanja	17.204	189.884
	2.356.748	1.243.719

Prihod od dividendi nije oporeziv s obzirom da je plaćen iz dobiti povezanih pravnih lica nakon oporezivanja.

20. KRATKOROČNE OBAVEZE IZ POSLOVANJA I OSTALE OBAVEZE

	31. decembar 2007.	(Iznosi u EUR) 31. decembar 2008.
Dobavljači u zemlji	4.180.747	3.398.372
Dobavljači u inostranstvu	3.428.750	4.931.554
Obaveze po osnovu ostalih poreza i socijalnog osiguranja	202.243	1.029.070
Obaveza prema povezanim pravnim licima	293.745	249.070
Obaveze prema Magyar Telekom Grupi	38.189	100.773
Obaveze prema Deutsche Telekom Grupi	88.356	477.111
Ostale kratkoročne obaveze iz poslovanja	16.485	99.920
	8.248.514	10.285.870

Fer vrijednost obaveza iz poslovanja i ostalih obaveza jednaka je njihovoj knjigovodstvenoj vrijednosti. Ugovoreno dospjeće obaveza iz poslovnih aktivnosti i ostalih obaveza je do 30 dana.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2008. godine

20. KRATKOROČNE OBAVEZE IZ POSLOVANJA I OSTALE OBAVEZE (Nastavak)

Obaveze iz poslovanja su preračunate u stranim valutama kao što je prikazano u pregledu koji slijedi:

	(Iznosi u EUR)	
	31. decembar 2007.	31. decembar 2008.
EUR	7.692.908	9.543.580
SDR	555.607	461.367
USD	-	275.923
	<u>8.248.514</u>	<u>10.285.870</u>

21. PRIMLJENI AVANSI I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

	(Iznosi u EUR)	
	31. decembar 2007.	31. decembar 2008.
Procjena obaveza po osnovu međunarodnih odlaznih poziva i direktnog saobraćaja	736.256	412.394
Razgraničene obaveze prema Magyar Telekom Grupi	75.700	17.001
Razgraničene obaveze prema Deutsche Telekom Grupi	62.342	64.423
Obaveze po osnovu dividendi	233.684	559.585
Obaveze po osnovu primljenih avansa	173.752	220.504
Ostale razgraničene obaveze	6.613.051	8.598.577
	<u>7.894.785</u>	<u>9.872.484</u>

CRNOGORSKI TELEKOM A.D., PODGORICA

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
 Za godinu završenu 31. decembra 2008. godine

21. PRIMLJENI AVANSI I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA (nastavak)

Struktura ostalih razgraničenih obaveza prikazana je u pregledu koji slijedi:

	(Iznosi u EUR)	
	31. decembar 2007.	31. decembar 2008.
Lokalne opštinske naknade	1.945.072	1.266.540
Savjetodavne usluge	1.339.483	1.918.423
Marketing	304.233	446.879
Interkonekcija	863.906	754.719
Poštanske usluge	257.513	156.997
Električna energija	203.143	190.310
Bonusi	292.053	903.494
Ne-geografski kodovi	203.405	405.923
IPTV usluge	-	230.166
Razgraničeni prihodi	645.913	618.093
Održavanje	114.779	263.545
Implementacija IPTV platforme	-	262.135
Data Warehouse Project	-	233.360
Korišćenje infrastructure mobilne telefonije za potrebe fiksne telefonije	-	412.896
Ostale obračunate obaveze	443.551	535.097
	6.613.051	8.598.577

Obračunate obaveze i primljeni avansi su preračunati u stranim valutama kao što slijedi:

	(Iznosi u EUR)	
	31. decembar 2007.	31. decembar 2008.
EUR	7.887.366	9.821.037
SDR	7.419	-
USD	-	51.447
	7.894.785	9.872.484

CRNOGORSKI TELEKOM A.D., PODGORICA

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2008. godine

22. USLUGE FIKSNE TELEFONIJE I OSTALI PRIHODI

	(Iznosi u EUR)	
	2007.	2008.
Pretplata, konekcija i ostali prihodi	8.770.125	11.405.777
Prihodi od odlaznih domaćih poziva	16.553.103	14.933.889
Prihodi od odlaznih međunarodnih poziva	4.849.896	2.988.798
Ukupni prihodi od odlaznih poziva	21.402.999	17.922.687
Prihodi od dolaznih domaćih poziva	15.363.174	5.475.647
Prihodi od dolaznih međunarodnih poziva	29.839.823	20.941.320
Ukupni prihodi od dolaznih poziva	45.202.997	26.416.967
Iznajmljene linije i prenos podataka	3.700.129	3.763.822
Prihodi od ADSL-a	3.070.265	5.468.473
Prihodi od MIPNET-a	1.544.236	1.904.921
Prihodi od EXTRA TV	-	2.398.298
Prihodi od prodaje pristupa internetu	-	641.495
Prihodi od prodaje opreme	758.141	945.407
Ostale konsultantske naknade	-	2.275.004
Ostali prihodi	2.339.665	1.849.609
	86.788.557	74.992.460

23. OSTALI POSLOVNI PRIHODI

	(Iznosi u EUR)	
	2007.	2008.
Dobici po osnovu prodaje plasmana	1.795.506	-
Prihod po osnovu promjene brenda	290.517	-
Prihodi od dividendi	-	26.449
	2.086.023	26.449

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2008. godine

24. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI

	(Iznosi u EUR)	
	2007.	2008.
Troškovi neto zarada i naknada zarada	8.347.885	8.177.215
Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada	4.901.907	4.933.514
Doprinosi penzijsko invalidskog osiguranja	1.047.551	1.006.939
Jubilarnе nagrade i otpremnine za odlazak u penziju prije ispunjavanja uslova za perzisionisanje	(150.889)	377.036
Putni troškovi	415.341	371.647
Otpremnine	40.578	3.603.533
Beneficije	257.635	652.323
	14.860.008	19.122.207

Beneficije, između ostalog, obuhvataju: zimnicu i regres, topli obrok, troškove prevoza zaposlenih i slično. Isplate za jubilarne nagrade i otpremnine po osnovu prijevremenog odlaska u penziju u iznosu od 377,036 EUR u 2008. godini odnose se na povećanje u dugoročnim rezervisanjima za otpremnine i jubilarne nagrade, u skladu sa aktuarskom procjenom rezervisanja (Napomena 18).

25. TROŠKOVI KORIŠĆENJA USLUGA DRUGIH OPERATERA

	(Iznosi u EUR)	
	2007.	2008.
Troškovi korišćenja usluga fiksnih i mobilnih operatera u zemlji	13.844.854	10.649.121
Troškovi korišćenja usluga fiksnih i mobilnih operatera u inostranstvu	10.683.083	6.592.798
	24.527.937	17.241.919

CRNOGORSKI TELEKOM A.D., PODGORICA

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2008. godine

26. OSTALI POSLOVNI RASHODI

(Iznosi u EUR)

	<u>2007.</u>	<u>2008.</u>
Troškovi materijala, održavanja i naknade za izvršene usluge	5.746.583	6.694.481
Troškovi rezervisanja	329.990	(75.034)
Troškovi telekomunikacione licence	857.407	921.920
Sponzorstva	580.620	490.803
Opštinske takse	2.136.974	1.322.325
Naknade	737.633	864.274
Marketing B	1.629.221	1.681.376
Savjetodavne usluge	1.265.065	2.149.972
Troškovi zakupa	1.230.037	1.626.001
Smanjenje/povećanje ispravke vrijednosti zaliha (napomena 9)	(123.679)	(519.115)
Smanjenje/povećanje ispravke vrijednosti zaliha (Napomena 10)	(572.695)	651.086
Ispravka vrijednosti investicija u toku (napomena 5)	(246.173)	-
Naknade instalacije ADSL i troškovi internet saobraćaja putem broja 9803	1.007.187	1.708.622
Ostali troškovi	1.585.276	1.332.007
	<u>16.163.446</u>	<u>18.848.717</u>

Troškovi sponzorstva u iznosu od 245.000 EUR u 2008. godini i 490.803 EUR koliko su iznosili u 2007. Godini, predstavljaju najvećim dijelom troškove sponzorstva košarkaškog kluba "Budućnost" u iznosima 62.000 EUR u FSCG, i 25.000 EUR u FK Budućnost.

Troškovi konsaltinga, koji su na dan 31. decembra 2008. godine iznosili 2.149.972 EUR (na dan 31. decembra 2007. godine: 1.265.065 EUR) uglavnom se odnose na konsultantske usluge pružene od strane Magyar Telekomu u skladu sa Ugovorom o pružanju usluga između Društva i Magyar Telekom NyRt. U skladu sa odredbama navedenog ugovora, Magyar Telekom može pružati menadžerske, kadrovske, administrativne, finansijske i računovodstvene, inženjering, marketing i ostale međunarodne telekomunikacione usluge povezanim pravnim licima u Crnoj Gori.

Troškovi opštinskih taksi se odnose na naknade za korišćenje opštinskog zemljišta na kom se nalaze objekti, telekomunikaciona mreža, podzemni kablovi i stubovi. Tokom 2007. godine Vlada je usvojila "Zakon o finansiranju lokalnih samouprava" koji dozvoljava svakoj opštini da samostalno određuje iznose navedenih naknada.

Rezervisanje i troškovi u iznosu od 75.034 EUR predstavlja naplate po osnovu rezervisanja za sudske sporove okončane u korist Crnogorskog Telekomu.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
 Za godinu završenu 31. decembra 2008. godine

27. FINANSIJSKI PRIHODI

	(Iznosi EUR)	
	<u>2007.</u>	<u>2008.</u>
Prilivi od kamata od		
Položenih depozita	2.674.365	3.141.034
Kredita datih zaposlenima	50.680	52.881
Oslabađanje diskona za dugoročna potraživanja	582.646	374.370
Pozitivne kursne razlike	209.319	198.095
	<u>3.517.013</u>	<u>3.766.380</u>

28. FINANSIJSKI RASHODI

	(Iznosi u EUR)	
	<u>2007.</u>	<u>2008.</u>
Rashodi kamata	10.817	1.931
Negativne kursne razlike	210.119	195.360
	<u>220.936</u>	<u>197.291</u>

29. ZARADE PO AKCIJI

	(Iznosi u EUR)	
	<u>2007.</u>	<u>2008.</u>
Profit koji se pripisuje akcionarima	23.638.186	10.465.559
Prosječan ponderisani broj izdatih akcija	47.273.940	47.273.940
Osnovna zarada / (gubitak) po akciji	47.273.940	47.273.940
- iz redovnog poslovanja	0,5000	0,2214
Osnovna zarada po akciji, neto	<u>0,5000</u>	<u>0,2214</u>

Društvo nema potencijalnih razrijeđenih običnih akcija.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

Za godinu završenu 31. decembra 2008. godine

30. DIVIDENDA PO AKCIJI

Tokom 2008. godine, dividende po osnovu raspodjele dobiti za 2007. godinu u iznosu od 23,638,186 EUR objavljene su i isplaćene u iznosu 22,000,000 EUR. Dividenda po akciji je iznosila 0.4654 EUR.

31. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA

Nakon uspješno sprovedenog privatizacionog tendera, Mađarski Telekom NyRt («MT») je postao većinski vlasnik Crnogorskog Telekom A.D. MT je 31. marta 2005. godine preuzeo kontrolu nad Crnogorskim Telekomom A.D. i krajem 2006. i 2005. godine imao 76.53% udela u akcijskom kapitalu. Deutsche Telekom AG je krajnji vlasnik Magyar Telekom i on posjeduje 59.21% akcija. Deutsche Telekom (DT) Grupa i Magyar Telekom Grupa grupa obuhvata veći broj povezanih preduzeća iz oblasti fiksne i mobilne telefonije širom svijeta, sa kojima Društvo ima redovne transakcije:

Krajnji vlasnik matične kompanije Društva je Deutsche Telekom AG. (registrovan u Njemačkoj). Internet Crne Gore je internet provajder koji je u potpunom vlasništvu Crnogorskog Telekom A.D. T-Mobile je preduzeće u potpunom vlasništvu Crnogorskog Telekom A.D. i njegova primarna poslovna aktivnost je pružanje usluga mobilne telefonije na teritoriji Republike Crne Gore.

Sve transakcije sa povezanim licima nastaju u redovnom poslovanju i njihova vrijednost nije materijalno značajno drugačija od uslova koji prevladavaju u transakcijama između ravnopravnih strana.

Transakcije sa povezanim licima uključuju obezbjeđenje i pružanje telekomunikacionih usluga i iznajmljenih linija.

CRNOGORSKI TELEKOM A.D., PODGORICA

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
 Za godinu završenu 31. decembra 2008. godine
31. **TRANSAKCIJE SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA (Nastavak)**

	(Iznosi u EUR)	
	31. decembar 2007.	31. decembar 2008.
I Obaveze		
<i>T-Mobile Crna Gora d.o.o., Podgorica</i>		
Interkonekcija	341.562	-
Usluge mobilne telefonije	31.073	5.544
Ostale usluge	11.041	24.168
Odloženi prihod od iznajmljivanja (preko jedne godine)	43.474	37.437
Odloženi prihod od iznajmljivanja (do jedne godine)	6.037	6.037
Aktiviranje učinka i robe		3.352
Razgraničeni troškovi interkonekcija	-	420.644
Razgraničeni troškovi uvođenja telefonije u ruralne oblasti	-	412.896
Razgraničeni troškovi za savetodavne usluge		816.427
	433.187	1.726.505
<i>Internet Crne Gore d.o.o., Podgorica</i>		
Naknada za korišćenje interneta	36.250	9.029
Naknada za korišćenje ADSL	215.380	205.460
Aktiviranje učinka i robe	-	1.517
Razgraničeni troškovi za savetodavne usluge	-	222.871
	251.630	438.877
Total - Telekom Montenegro Group	684.817	2.165.382
<i>Magyar Telekom</i>		
Interkonekcija	47.210	91.882
<i>Makedonski telekomunikacii</i>		
Interkonekcija	66.679	25.892
Total - Magyar Telekom Group	113.889	117.774
<i>Deutsche Telekom</i>		
Interkonekcija	33.044	365.258
<i>Ote telekom</i>		
Interkonekcija		75.891
<i>T - Hrvatski telekom</i>		
Iznajmljene linije		-
Interkonekcija	117.655	100.385
	117.655	100.385
Total - Deutsche Telekom Group	150.699	541.534
	949.405	2.824.689

CRNOGORSKI TELEKOM A.D., PODGORICA

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2008. godine

31. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA (Nastavak)

	(Iznosi u EUR)	
	31. decembar 2007.	31. decembar 2008.
II Potraživanja		
<i>T-Mobile Crna Gora d.o.o., Podgorica</i>		
Interkonekcija	428.818	4.127
Iznajmljene linije	44.215	863.025
Usluge fiksne telefonije	585	5.344
Ostale usluge	13.867	56.040
Aktiviranje učinka i robe	-	466
Razgraničeni prihodi po osnovu interkonekcija	-	260.552
Iznajmljene linije	-	15.920
Obračunati prihodi od konsaltinga	-	1.805.666
Obračunati prihodi od prodaje opreme	-	21.750
	487.485	3.032.890
 <i>Internet Crne Gore d.o.o., Podgorica</i>		
Usluge fiksne telefonije	506	382
Iznajmljene linije	68.913	-
Ostale usluge	1.921	12.255
Obračunati prihodi od konsaltinga	-	469.338
	71.340	481.975
Total Telekom Montenegro Group	558.825	3.514.865
 <i>Makedonski telekomunikacij</i>		
Interkonekcija	41.285	42.102
 <i>Magyar Telekom</i>		
Interkonekcija	400.562	-
Ostale usluge	-	1.370
Total - Magyar Telekom Group	441.847	43.472
 <i>Deutsche Telekom</i>		
Interkonekcija	168.428	32.722
 <i>Ote telekom</i>		
Interconnections	-	58.907
 <i>T - Hrvatski telekom</i>		
Interkonekcija	302.813	626.782
Total - Deutsche Telekom Group	471.241	1.014.411
	1.471.913	4.572.748

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2008. godine

31. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA (Nastavak)

	(Iznosi u EUR)	
	31. decembar 2007.	31. decembar 2008.
III Prihodi		
<i>T-Mobile Crna Gora d.o.o., Podgorica</i>		
- Interkonekcija	6.914.697	4.476.315
- Prihodi od zakupa telekomunikacionih vodova	820.665	1.840.658
- Prihodi od telekomunikacionih usluga	5.578	40.539
- Iznajmljivanje poslovnog prostora	425.198	-
- Prihodi od aktiviranja roba i usluga	-	17.868
- Ostali prihodi	96.182	1.946.076
	8.262.320	8.321.455
<i>Internet Crna Gora d.o.o., Podgorica</i>		
- Prihodi od telekomunikacionih usluga	5.452	4.037
- Prihodi od zakupa telekomunikacionih vodova	286.400	-
- Globalni pristup internetu	706.800	587.010
- ISDN pretplata PRA	52.170	51.509
- Iznajmljivanje poslovnog prostora	64.925	-
- Ostali prihodi	2.247	577.327
	1.117.995	1.219.883
	9.380.315	9.541.338
<i>Magyar Telekom</i>		
Interkonekcija	1.541.809	30.137
<i>Makedonski telekomunikacii</i>		
Interkonekcija	183.748	223.293
Total - Magyar Telekom Group	1.725.557	253.430
<i>Deutsche Telekom</i>		
Interkonekcija	1.351.586	1.893.472
<i>Ote telekom</i>		
Interkonekcija	-	594.693
<i>Hrvatski telekom</i>		
Iznajmljene linije	-	8.700
Interkonekcija	2.233.081	3.710.279
Ukupno - Deutsche Telekom Group	3.584.667	6.207.144
	14.690.539	16.001.912

CRNOGORSKI TELEKOM A.D., PODGORICA

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
 Za godinu završenu 31. decembra 2008. godine

31. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA (Nastavak)

IV Rashodi

	31. decembar 2007.	(Iznosi u EUR) 31. decembar 2008.
<i>T-Mobile Crna Gora d.o.o., Podgorica</i>		
- interkonekcija	5.971.603	5.757.927
- usluge mobilne telefonije	87.123	82.193
- troškovi aktiviranja roba i usluga	-	32.202
- ostali rashodi	22.394	1.287.076
	<u>6.081.120</u>	<u>7.159.399</u>
<i>Internet Crna Gora d.o.o., Podgorica</i>		
- lizing	931.379	1.700.803
- troškovi aktiviranja roba i usluga	-	34.135
- ostalo	75.810	320.524
	<u>1.007.189</u>	<u>2.055.462</u>
<i>Total Telekom Montenegro Group</i>	<u>7.088.309</u>	<u>9.214.861</u>
<i>Magyar Telekom</i>		
Interkonekcija	165.234	3.109
Konsultantske usluge	960.000	750.000
<i>Makedonski telekomunikacii</i>		
Interkonekcija	218.742	156.556
<i>Total - Magyar Telekom Group</i>	<u>1.343.976</u>	<u>909.665</u>
<i>Deutsche Telekom</i>		
Interkonekcija	213.842	142.109
<i>OTE Telekom</i>		
Interkonekcija	-	129.223
Iznajmljene linije	-	13.299
	<u>-</u>	<u>142.522</u>
<i>T- Hrvatski telekom</i>		
Interkonekcija	567.078	299.405
Iznajmljene linije	138.574	145.041
	<u>705.652</u>	<u>444.446</u>
<i>Ukupno - Deutsche Telekom Group</i>	<u>919.494</u>	<u>729.077</u>
	<u>9.351.779</u>	<u>10.853.602</u>

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2008. godine

31. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA (Nastavak)

Društvo je tokom 2008. godine isplatilo višem rukovodstvu samo kratkoročne naknade, koje su iznosile 270.633 EUR (31. decembar 2007. godine: 496.984 EUR) i predstavljaju neto zarade i bonuse isplaćene višem rukovodstvu Društva koji su članovi ili stalni gosti Upravnog odbora Grupe Telekoma Crna Gora, kao i naknade u iznosu od 97.327 EUR (31. decembar 2007. godine: EUR 198.734) koje predstavljaju pripadajuće poreze u doprinosu. Takođe, Društvo je uplatilo otpremnine Rukovodstvu u iznosu (31. decembar 2007. godine: EUR 19.000) u neto iznosu i 17.376 EUR za iznos pripadajućih poreza i doprinosa. Za ove zapostene do kraja 2008. godine nije bilo o kredita.

Ugovori sa Višim rukovodstvom Društva

U toku 2008. i 2007. godine, za neke ključne članove Višeg rukovodstva, Društvo je ustanovilo plan isplata bonusa po kojem, ukoliko bi član višeg rukovodstva Društva ostao u firmi najmanje dvije godine od potpisivanja ugovora o radnom odnosu, Društvo bi po tom osnovu snosilo troškove u iznosu od oko 151.255 EUR po godini u skladu sa preuzetim obavezama na osnovu važećih uslova na dan 31. decembra 2008. i 2007. godine, uzimajući u obzir uslove koji važe od 30. septembra 2008. godine.

32. POTENCIJALNE OBAVEZE

Zaštita životne sredine

Propisi koji se odnose na zaštitu životne sredine usvajaju se u Republici Crnoj Gori i Društvo sa stanjem na dan 31. decembra 2008. godine nije iskazalo bilo kakve obaveze za predviđene troškove, uključujući pravne i konsultantske naknade, studije lokacija, osmišljavanje i implementaciju planova restoracije koji se odnose na zaštitu životne sredine. Troškove vezane za zaštitu životne sredine rukovodstvo ne smatra materijalno značajnim.

33. POTENCIJALNA SREDSTVA

Ukupan iznos potencijalnih obaveza po osnovu sudskih sporova pokrenutih od strane Društva iznosi 8.218.846 EUR (31. decembra 2007. godine: 7.437.320 EUR). Ovi sporovi se vode protiv pretplatnika, građana i firmi u cilju pokušaja naplate potraživanja kojima je istekao rok za naplatu.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2008. godine

34. PREUZETE OBAVEZE

a) Preuzete obaveze po osnovu operativnog lizinga – Društvo kao zakupac

Sklapanjem ugovora o operativnom lizingu Društvo zakupljuje veliki broj maloprodajnih i poslovnih prostora, skladišta, zatim internet pristup i mrežne linije. Lizing je ugovoren od jedne godine do neograničenog vremenskog perioda, i većina zaključenih ugovora o lizinga mogu se produžiti po isteku lizinga po aktuelnim cijenama na tržištu.

Troškovi godišnjeg lizinga su prikazani u bilansu uspjeha kao što je prikazano u Napomeni 25.

b) Ostale preuzete obaveze

Preuzete obaveze po ugovorima do datuma bilansa stanja koje nisu objelodanjene u finansijskim izvještajima su sljedeće:

	(Iznosi u EUR)	
	31. decembar 2007.	31. decembar 2008.
Ugovorene obaveze:		
Nekretnine i oprema	2.460.302	1.690.087
Sponsorstvo	400.000	183.000
Marketing	141.398	31.280
Ostale ugovorene obaveze	-	995.140
Ukupno	3.001.700	2.899.507

Troškovi na dan 31. decembra 2007. godine dospijevaju za jednu godinu od datuma bilansa stanja.

c) Upotrebne dozvole

U skladu sa mišljenjem rukovodstva Društva, budući troškovi mogu nastati u vezi sa pribavljanjem već zahtijevanih dozvola za korišćenje mreža, optika, transmisija i ostale opreme. Pored toga, na osnovu kupoprodajnog ugovora zaključnog 15. marta 2005. godine između Vlade Republike Crne Gore i Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, kao Prodavca i Matav Hungarian Telecommunication Company, kao Kupca, Prodavac je u obavezi da omogući Društvu dostavljanje kompletnih molbi relevantnoj javnoj instituciji za obezbjeđivanje svih preostalih dozvola za nastavljnje i) obavljanja poslovanja i/ili ii) vlasništva i/ili poslovanja sa njihovim sredstvima postojećim na datum potpisivanja Ugovora. Nije bilo moguće kvantifikovati potencijalne troškove koji se odnose na ovo pitanje.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2008. godine

34. PREUZETE OBAVEZE (Nastavak)

d) Potencijalni sporni ugovor

U skladu sa kupoprodajnim ugovorom zaključenim 15. marta 2005. godine između Vlade Republike Crne Gore i Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, kao Prodavca i Magyar Telekom, kao Kupca, Kupac je u obavezi da omogući Društvu zaključivanje ugovora sa Radio Difuznim Centrom za zakup optičkih vlaknastih kapaciteta za transmisiju TV i radio signala i Univerziteta Crne Gore o obezbjeđivanju kapaciteta za konekciju. U oba slučaja predviđeno je da ugovorne strane neće platiti bilo kakvu naknadu za korišćenje ovih kapaciteta. Na dan 30. septembra 2008. godine, nisu zaključeni ugovori i nije moguće utvrditi vrijednost predloženih usluga.

35. DEVIZNI KURSEVI

Zvaničnih kursevi valuta koje su korišćene za preračun deviznih pozicija bilansa stanja u EUR na dan 31. decembra 2008. i 31. decembra 2007. godine bili su sljedeći:

	<u>31. decembar</u> <u>2007.</u>	<u>31. decembar</u> <u>2008.</u>
SDR	1,0735	1,0887
USD	0,6806	0,6969

36. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI IZ POSLOVNIH OPERACIJA

	<u>31. decembar</u> <u>2007.</u>	<u>31. decembar</u> <u>2008.</u>
Neto dobit	23.638.186	10.465.559
<i>Korekcije:</i>		
Porez na dobit	2.356.748	1.243.719
Neto finansijski prihodi	11.617	(804)
Amortizacija	9.885.383	11.208.859
Prihodi od kamata (Napomena 27)	(2.837.670)	(3.258.017)
Povećanje/(Smanjenje) ispravke vrijednosti zalih (Napomena 26)	(123.679)	(519.115)
Smanjenje ispravke vrijednosti spornih potraživanja priznatih u okviru prihoda/rashoda (Napomena 26)	(572.695)	651.086
Promjene u okviru obrtnih sredstava i obaveza:		
Promjene na obavezama	482.536	3.455.469
Promjene na zalihama	(1.174.716)	979.746
Promjene na potraživanjima	1.807.818	(5.513.913)
Rezervisanja na isplataima za otpremnine (Napomena 18)	(9.520.240)	-
Rezervisanja na naknade zaposlenima (Napomena 18)	(202.869)	325.270
Ostale negotovinske stavke	(357.318)	(500.194)
Ukupno	<u>23.393.101</u>	<u>18.537.665</u>

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2008. godine

37. DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA STANJA

U februaru 2009. Crnogorski Telekom je primio rješenje od Poreske Uprave sa obavještenjem da se ne može tražiti povraćaj više uplaćenih doprinosa za socijalno osiguranje u 2008. godini za ova društva. Prema informacijama koje smo primili, povraćaj ovih sredstava je obustavljen za sva društva u Crnoj Gori. Ovo odbijanje nije u skladu sa našim tumačenjem relevantnih zakona, niti u skladu sa praksom iste Poreske Uprave prethodnih godina, pa su stoga donešene odluke da društva podnesu tužbe protiv ovog rješenja. Ukupan potencijalni uticaj ovog događaja na finansijske izvještaje Društva iznosi EUR 57.145.

Crnogorski Telekom		A.D. Podgorica	
Priloga /	ZE 03 2009	god.	
Organizaciona jedinica	Broj upisa	Izvršilac	Priloga (komada)
02	17488		

CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA

**Konsolidovani finansijski izvještaji sastavljeni u skladu sa
Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja
i Izvještaj nezavisnog revizora**

Za godinu završenu 31. decembra 2008.

SADRŽAJ	Strana
Izveštaj nezavisnog revizora	
Konsolidovani finansijski izvještaji:	
Konsolidovani bilans stanja	1
Konsolidovani bilans uspjeha	2
Konsolidovani izvještaj tokova gotovine	3
Konsolidovani izvještaj o promjenama na kapitalu	4
Napomene uz konsolidovane finansijske izvještaje	5-68

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Akcionarima i Odboru Direktora Preduzeća Crnogorski Telekom A.D., Podgorica

Izvršili smo reviziju priloženih konsolidovanih finansijskih izveštaja („finansijski izveštaji“) preduzeća Crnogorski Telekom A.D., Podgorica („Preduzeće“) i njegovih pridruženih preduzeća T-mobile Crne Gore d.o.o. i Internet Crne Gore d.o.o. (zajedno „Grupa“) koji uključuju konsolidovani bilans stanja sa stanjem na dan 31. decembra 2008. godine i konsolidovani bilans uspeha, konsolidovani izveštaj o promenama na kapitalu i konsolidovani izveštaj o novčanim tokovima za godinu završenu na taj dan, pregled značajnih računovodstvenih politika i druge napomene uz finansijske izveštaje.

Odgovornost Rukovodstva za Finansijske Izveštaje

Rukovodstvo je odgovorno za sastavljanje i realno i objektivno prikazivanje ovih finansijskih izveštaja u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Crne Gore. Ova odgovornost uključuje osmišljavanje, uspostavljanje i funkcionisanje internih kontrola relevantnih za sastavljanje i realno i objektivno prikazivanje finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajno pogrešno prikazivanje, nastalo usled pronevere ili greške; izbor i primenu odgovarajućih računovodstvenih politika i sačinjavanje računovodstvenih procena prihvatljivih u datim okolnostima.

Odgovornost Revizora

Naša odgovornost je da na osnovu izvršene revizije izrazimo mišljenje o ovim finansijskim izveštajima. Reviziju finansijskih izveštaja izvršili smo u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi zahtevaju da postupamo u skladu sa načelima profesionalne etike i da planiramo i izvršimo reviziju na način koji nam omogućava da steknemo razumno uverenje da finansijski izveštaji ne sadrže materijalno značajno pogrešno prikazivanje.

Revizija podrazumeva primenu postupaka radi pribavljanja revizorskih dokaza o iznosima i obelodanjivanjima sadržanim u finansijskim izveštajima. Izbor postupaka zavisi od revizorskog prosudivanja, uključujući procenu rizika od nastanka materijalno značajnog pogrešnog prikazivanja u finansijskim izveštajima, nastalog usled pronevere ili greške. Pri proceni ovih rizika, revizor uzima u obzir interne kontrole relevantne za sastavljanje i realno i objektivno prikazivanje finansijskih izveštaja Preduzeća u cilju odabira adekvatnih revizorskih postupaka u datim okolnostima, a ne za potrebe izražavanja mišljenja o delotvornosti internih kontrola Preduzeća. Revizija takođe obuhvata ocenu adekvatnosti primenjenih računovodstvenih politika i prihvatljivosti računovodstvenih procena koje je izvršilo rukovodstvo, kao i ocenu opšteg prikaza finansijskih izveštaja.

Verujemo da su revizorski dokazi koji smo pribavili dovoljan i adekvatan osnov za izražavanje mišljenja.

Mišljenje

Prema našem mišljenju, priloženi konsolidovani finansijski izveštaji u svim materijalno značajnim aspektima prikazuju realno i objektivno konsolidovano finansijsko stanje Grupe sa stanjem na dan 31. decembra 2008. godine, konsolidovane rezultate njegovog poslovanja i konsolidovane novčane tokove za godinu završenu na taj dan, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Crne Gore.

Podgorica, 23. mart 2009. godine

PricewaterhouseCoopers d.o.o.

PricewaterhouseCoopers d.o.o. Podgorica
Poslovni centar Kruševac
Rimski Trg 50
81000 Podgorica
Republika Crna Gora



M. Aleksić

Marica Aleksić
Licencirani revizor
Licenca Br. 46 izdata od
Ministarstva finansija Crne
Gore, dana 2. novembra 2007.

KONSOLIDOVANI BILANS STANJA

Iznosi u EUR


	Napomena	Na dan	
		31. decembar 2007.	31. decembar 2008.
AKTIVA			
Stalna imovina			
Nematerijalna ulaganja	5	16.052.806	15.301.380
Govoril	6	941.624	941.624
Nekretnine, postojenja i oprema	7	127.644.471	121.748.147
Financijska sredstva raspoloživa za prodaju	8	24.370	25.374
Plasmani u pridružena pravna lica	9	225.389	225.389
Odložena poreska sredstva	23	6.922	7.971
Dugoročni krediti i ostala potraživanja	10	6.983.307	6.726.871
Ukupna stalna imovina		151.878.889	144.976.756
Obrtna imovina			
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	11	34.673.333	17.147.736
Kratkoročni financijski plasmani	12	40.100.000	62.150.000
Potraživanja iz poslovnih odnosa i ostala potraživanja	13	16.865.357	21.669.927
Dat. avansi, aktivna vremenska razgraničenja	14	6.120.289	3.633.145
Preplaćeni tekući porezi na dobit			928.583
Zalihe	15	4.021.948	3.649.258
Izdvojena novčana sredstva	16	957.697	600.449
Ukupna obrtna imovina		102.738.624	109.779.098
Ukupno aktiva		254.617.513	254.755.854
PASIVA			
Kratkoročne obaveze			
Obaveze iz poslovanja i ostale obaveze	20	17.595.244	16.656.790
Pasivna vremenska razgraničenja i primljeni avansi	21	12.159.711	12.334.872
Obaveze za porez na dobit		2.091.871	60.892
Rezervisanja	22	5.175.445	5.194.542
Ukupne kratkoročne obaveze		37.022.271	34.247.096
Dugoročne obaveze			
Odložene poreske obaveze	23	2.651.483	2.663.012
Rezervisanja	22	893.007	1.150.788
Ostale dugoročne obaveze		-	3.142
Ukupne dugoročne obaveze		3.544.490	3.816.942
Ukupne obaveze		40.566.764	38.064.038
KAPITAL			
Akcijski kapital			
Kapital i rezerve koje se pripisuju akcionarima	18	140.996.394	140.996.394
Statutarne rezerve	19	2.919.357	5.058.637
Neraspoređena dobit		70.134.998	79.636.785
Ukupan akcijiški kapital i rezerve		214.050.749	216.691.816
Ukupno pasiva		254.617.513	254.755.854

Napomene na stranicama od 5 do 68 čine sastavni dio ovih konsolidovanih finansijskih izvještaja.


Ovi konsolidovani finansijski izvještaji su odobreni od strane Odbora direktora Crnogorskog Telekom A.D. 24.03.2009 godine i potpisani su u njihovo ime od strane:



Slavoljub Popadić
Izvršni direktor



Ferenc Vačzlavik
Finansijski direktor



Dragan Mirović
Direktor za poslovne odnose

KONSOLIDOVANI BILANS USPJEHA

Iznosi u EUR

	Napomena	Godina završena 31. decembra,	
		2007.	2008.
Prihodi			
Usluge fiksne telefonije	24 a	80.634.689	67.486.452
Usluge mobilne telefonije	24 b	62.199.203	64.861.659
Prihodi od usluga fiksne i mobilne telefonije		142.833.892	132.348.111
Ostali poslovni prihodi	25	5.908.258	211.441
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	26	(22.228.387)	(26.048.892)
Amortizacija i obezvređenje	27	(19.967.979)	(21.637.264)
Troškovi korišćenja usluga drugih operatera	28	(28.694.059)	(27.393.589)
Nabavna vrijednost prodane telekomunikacione opreme		(6.430.997)	(5.167.529)
Ostali poslovni rashodi	29	(31.322.851)	(30.841.122)
Ukupni poslovni rashodi		(108.644.273)	(111.088.396)
Dobit iz poslovnih aktivnosti		40.097.877	21.471.156
Finansijski prihodi	30	4.888.957	6.850.074
Finansijski rashodi	30	(547.141)	(880.810)
Finansijski prihodi / (rashod:), neto		4.341.816	5.969.264
Dobit prije oporezivanja		44.439.693	27.440.420
Porez na dobit	31	(4.009.171)	(2.799.353)
Dobit		40.430.522	24.641.067
Akcionari društva		40.430.522	24.641.067
Manjinski interes		-	-
Neto dobit		40.430.522	24.641.067
Zarada po akciji za dobit koju su ostvarili vlasnici kapitala Grupe u toku godine (izražena u EUR po akciji)			
- osnovna		0,8552	0,5213
- čista zarada po akciji		0,8552	0,5213

Napomene na stranama od 5 do 68 čine sastavni dio ovih konsolidovanih finansijskih izvještaja.

KONSOLIDOVNI IZVJEŠTAJ TOKOVA GOTOVINE

		(Iznosi u EUR)	
		Godina koja se završava 31. decembra	
Napomena	2007.	2008.	
Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti			
	48.535.516	39.506.240	
Gotovina generisana iz poslovnih aktivnosti			
Odliv po osnovu plaćene kamate	(19.557)	(3.114)	
Odliv po osnovu poreza na dobit	(3.206.611)	(5.797.610)	
Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	45.309.348	33.705.576	
Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja			
Odlivi po osnovu nabavke materijalnih i nematerijalnih sredstava	(27.799.387)	(14.990.517)	
Odlivi po osnovu ulaganja u kratkoročne finansijske plasmane	(40.100.000)	(22.050.000)	
Naplaćene kamate	3.969.263	5.393.761	
Prilivi po osnovu prodaje stalne imovine	8.343.728	-	
Povlačenje depozita za prodatu investiciju u Crnogorskoj komercijalnoj banci	-	1.856.059	
Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja	(55.586.396)	(29.790.698)	
Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja			
Odlivi po osnovu isplate dividendi većinskim vlasnicima i manjinski interes	(8.066.315)	(21.440.415)	
Otplate kredita i ostalih pozajmica	(928.724)	-	
Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja	(8.995.039)	(21.440.415)	
Neto smanjenje gotovine i gotovinskih ekvivalenata	(19.272.087)	(17.525.597)	
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na početku godine	53.945.420	34.673.333	
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na kraju godine	34.673.333	17.147.736	11

Napomene na stranama od 5 do 68 čine
sastavni dio ovih konsolidovanih finansijskih izvještaja.

KONSOLIDOVANI IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU

	<u>Akcijski kapital</u>	<u>Statutarne rezerve</u>	<u>Neraspoređena dobit</u>	<u>Ukupno</u>
Stanje, 1. januar 2007. godine	140.996.394	1.306.285	39.617.548	181.920.227
Dividende	-	-	(8.300.000)	(8.300.000)
Prenos u statutarne rezerve	-	1.613.072	(1.613.072)	-
Dobit tekuće godine	-	-	40.430.522	40.430.522
Stanje, 31. decembar 2007. godine	140.996.394	2.919.357	70.134.998	214.050.749
Stanje, 1. januar 2008. godine	140.996.394	2.919.357	70.134.998	214.050.749
Dividende	-	-	(22.000.000)	(22.000.000)
Prenos u statutarne rezerve (Napomena 19)	-	2.139.280	(2.139.280)	-
Dobit tekuće godine	-	-	24.641.067	24.641.067
Stanje, 31. decembar 2008. godine	140.996.394	5.058.637	70.636.785	216.691.816

Napomene na stranama od 5 do 68 čine sastavni dio ovih konsolidovanih finansijskih izvještaja.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

Za godinu završenu 31. decembra 2008.

1. OPŠTE INFORMACIJE

Telekom Crne Gore A.D., Podgorica i njegova povezana pravna lica, Monet d.o.o. i Internet d.o.o. (koji zajedno čine "Grupu") pružaju usluge fiksne i mobilne telefonije, internet i ostale telekomunikacione usluge u Crnoj Gori.

Telekom Crne Gore A.D., Podgorica (u daljem tekstu: "Telekom" ili "Društvo") je osnovan i registrovan u Privrednom sudu u Podgorici 31. decembra 1998. godine Rješenjem broj Fi. 5490/98, nakon statusne transformacije i razdvajanja telekomunikacija i pošte iz Javnog preduzeća Pošta, Telegraf i Telekomunikacije Crne Gore (u daljem tekstu "JP PTT Crne Gore").

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, dana 6. novembra 2002. godine izvršena je preregistracija Društva u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici pod registracionim brojem 4-0000618/001.

Osnovna djelatnost Društva su održavanje i korišćenje telekomunikacionog sistema na području Republike Crne Gore, razvoj telekomunikacionih tehnologija i obezbjeđivanje telekomunikacionih usluga korisnicima.

Društvo obezbjeđuje pružanje usluga fiksne telefonije u Republici Crnoj Gori, kao i lokalne, nacionalne i međunarodne telefonske usluge, kao i širok spektar ostalih telekomunikacionih usluga, uključujući rentiranje mreža, mreže podataka, telex i telegrafске usluge. U skladu sa Zakonom o telekomunikacijama Republike Crne Gore Društvo je 31. decembra 2003. godine zvanično ukinuto ekskluzivno pravo u pružanju usluga fiksne telefonije u Republici Crnoj Gori.

Tokom 2000. godine, Telekom je razvio GSM 900 mrežu mobilne telefonije i u maju 2000. godine počeo sa njenim komercijalnim korišćenjem kao provajder mobilne telefonije. Telekom je 28. jula 2000. godine registrovao Monet D.O.O. ("Monet") kao svoje zavisno preduzeće u potpunom vlasništvu, nakon čega je cjelokupno poslovanje mobilne telefonije prenešeno na Monet. Tržište mobilne telefonije u Crnoj Gori se liberalizovalo i Monet dijeli tržište sa još dva operatera - "Pro Monte" D.O.O. i M tel D.O.O.

Osnovna djelatnost Interneta Crna Gora d.o.o., Podgorica, preduzeća u potpunom vlasništvu Telekom-a, je pružanje internet usluga, iznajmljivanje linija, reprodukcija kompjuterskih medija, pružanje savjetodavnih usluga i izrada kompjuterskog softvera.

Nakon uspješno sprovedenog privatizacionog tendera, Magyar Telekom NyRt. (u daljem tekstu: Magyar Telekom) je postao većinski vlasnik Crnogorskog Telekom A.D. Magyar Telekom je 31. marta 2005. godine preuzeo kontrolu nad Crnogorskim Telekomom Crne Gore A.D. i krajem iste godine imao 76,53% udjela akcijskog kapitala. Prodajne cijene tog učešća iznosila je EUR 140,5 miliona. Od ovog iznosa prodajne cijene, Magyar Telekom je platio EUR 114,0 miliona Vladi Crne Gore za učešće od 51,12% i EUR 22,9 miliona manjinskim akcionarima za učešće od 21,92%. Preostala 3,49% Magyar Telekom je otplatio putem javnih ponuda. Društvo posjeduje 100% kapitala Moneta d.o.o., crnogorskog provajdera mobilne telefonije, 100% kapitala Interneta Crne. Do 2005. godine Telekom je posjedovao 85% učešća u kapitalu Interneta. Preostalih 15% ukupnog kapitala Interneta, Telekom je otkupio 7. marta 2005. godine. Deutsche Telekom AG je krajnji vlasnik Magyar Telekom koji posjeduje 59,21% akcija.

U skladu sa odlukom Deutsche Telekom-a i Magyar Telekom-a, donijetom 23. maja 2006. godine na Generalnoj Skupštini Crnogorskog Telekom A.D. potvrđen je ulazak "T" brenda na tržište Crne Gore. Skupština „Crnogorskog Telekom A.D.“ je 3. jula 2006. godine potvrdila promjenu imena Društva u „Crnogorski Telekom A.D.“. Novi naziv Društva je registrovan 25. septembra 2006. godine kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici pod registarskim brojem 4-0000618/14. Skupština „Crnogorskog Telekom A.D.“ je takođe 3. jula 2006. godine potvrdila promjenu imena preduzeća Monet u "T - Mobile Crna Gora d.o.o.". Novi naziv preduzeća je registrovan 21. septembra 2006. godine kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici pod registarskim brojem 5-0070480/014.

Sjedište Telekom-a je u Podgorici, Republika Crna Gora, ulica Moskovska 29. Na dan 31. decembra 2008. godine, Grupa je imala 949 zaposlenih (na dan 31. decembra 2007. godine 898 zaposlenih).

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2008.

1. OPŠTE INFORMACIJE (Nastavak)

Istraga određenih konsultantskih ugovora

Kao što je i ranije navedeno, u toku obavljanja revizije finansijskih izvještaja za 2005. godinu, PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. (PWC) je identifikovao dva ugovora čija priroda i poslovne namjere nisu bile jasno iskazane. U februaru 2006. godine, Odbor za reviziju Magyar Telekom, većinskog vlasnika Društva, angažovao je White & Case ("nezavisne istražitelje") kako bi obavili unutrašnju istragu po pitanju da li Grupa izvršila plaćanja po osnovu ovih ili nekih drugih ugovora, potencijalno zabranjenih od strane Američkih zakona i regulativa, uključujući Dekret o postupcima strane korupcije, ili internu politiku Grupe. Američki odsjek za pravdu, Američka komisija za novčana sredstva i devizne kurseve i Mađarski nadležni organ za finansijsku kontrolu bili su informisani o istrazi.

Na osnovu dostupne dokumentacije i ostalih dokaza, White & Case je donio preliminarni zaključak da postoje razlozi da se vjeruje da su četiri konsultantska ugovora iz 2005. godine potpisana u neprimjerene svrhe, zatim je utvrđeno da su određeni zaposleni uklonili dokaze od važnosti za istragu. Interna istraga vezana sa ove i ostale sumnjive ugovore identifikovane od strane nezavisnih istražitelja se nastavlja.

Godine 2007., Vrhovni državni tužilac Republike Crne Gore obavijestila je odbor direktora Crnogorskog Telekom-a o svom zaključku da ugovori koji su predmet unutrašnje istrage u Crnoj Gori ne sadrže elemente koji se mogu protumačiti kao kriminalne radnje na osnovu kojih bi se u Republici Crnoj Gori mogle podnijeti optužbe.

Mađarske vlasti su takode započele svoju istragu vezano za aktivnosti Magyar Telekom-a u Crnoj Gori. Mađarski nacionalni odbor za istragu obavijestio je Magyar Telekom da je istraga okončana 20. maja 2008. godine sa zaključkom da ne postoje kriminalne aktivnosti.

Sjedinjene Države su započele sopstvenu istragu u vezi sa transakcijama koje su predmet naše interne istrage radi utvrđivanja potencijalnih kršenja zakona Sjedinjenih Država. Tokom 2007. godine, vlasti Sjedinjenih Država proširile su obim svoje istrage uključivši naše aktivnosti u vezi sa internom istragom i naša objelodanjivanja u vezi iste.

Ne možemo sa sigurnošću predvidjeti kada će tekuća unutrašnja istraga koju sprovodi Vlada biti okončana, koji će biti njen krajnji rezultat, kao ni njen uticaj na naše finansijske izvještaje i rezultate poslovanja. Vladine institucije nam mogu nametnuti krivične i građanskopravne sankcije, tj. zahtijevati od nas i naših povezanih lica da platimo novčane kazne, dodatne izmjene naše poslovne prakse i prakse postupanja u skladu sa zakonima.

2. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

2.1. Osnova za sastavljanje

Konsolidovani finansijski izvještaji Grupe Crnogorski Telekom predstavljaju konsolidaciju finansijskih izvještaja Društva i finansijskih izvještaja njegovih povezanih pravnih lica: T Mobile Crna Gora d.o.o., Podgorica (prethodni naziv Monet d.o.o., Podgorica) i Internet Crne Gore d.o.o., Podgorica.

Dodatne informacije o povezanim pravnim licima su objelodanjene u Napomeni 1.

Finansijski izvještaji Grupe su pripremljeni u skladu sa Međunarodnim Standardima Finansijskog Izvještavanja (MSFI) koje je objavio Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (IASB), koji su bili na snazi u periodu sastavljanja finansijskih izvještaja Grupe i u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Crne Gore. Finansijski izvještaji su sastavljeni u skladu sa konvencijom istorijskog troška, osim u slučaju navedenom u računovodstvenim politikama koje slijede.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2008.

2. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

2.1. Osnova za sastavljanje (nastavak)

Grupa ima obavezu da vodi svoje računovodstvene evidencije i sastavlja finansijske izvještaje u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Crne Gore ("Sl. list RCG", br. 69/2005), a naročito u skladu sa Odlukom o neposrednoj primjeni Međunarodnih računovodstvenih standarda ("MRS") u Republici Crnoj Gori ("Sl. list RCG", br. 69/2002). Shodno tome, Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja (MSFI) primjenjuju se za finansijske izvještaje koji obuhvataju period koji počinje 1. januara 2003. godine.

Zvanična valuta u Republici Crnoj Gori i funkcionalna valuta Grupe Crnogorski Telekom je Euro (EUR).

Usvajanje novih i revidiranih Standarda i Interpretacija

U tekućoj godini Grupa je usvojila sve nove i revidirane standarde i interpretacije, koje je objavio Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (IASB) i Komitet za Tumačenja Međunarodnih finansijskih standarda (IFRIC), a koje su važne za poslovanje Grupe i koje su u primjeni u izvještajnom periodu koji je počeo 1. januara 2008. godine. Njihova inicijalna primjena nije imala materijalnog uticaja na prikazivanje rezultata poslovanja Grupe, njegov finansijski položaj ili tokove gotovine. Pregled novih i revidiranih standarda i interpretacija uključuje sljedeće:

- MRS 39 (Dopunjen) - Finansijski Instrumenti: Priznavanje i mjerenje (dopunjen). Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (MRSO) objavio je 14. oktobra 2008. godine izmjene MRS 39 i MSFI 7 - Finansijski Instrumenti: Objelodanjanje. Izmjene se odnose na mogućnost reklasifikacije finansijskih instrumenata koji se vode po fer vrijednosti u bilansu uspjeha. Do sada, reklasifikacija stavki unutar ove kategorije ili iz ove u neku drugu kategoriju nije bila dozvoljena. Dopuna sada dozvoljava reklasifikaciju pod određenim okolnostima. Ukoliko se reklasifikacija vrši na osnovu novih pravila, izmijenjeni MSFI 7 zahtijeva dodatna objelodanjanja. Pošto Društvo ne namjerava da vrši takvu reklasifikaciju, izmjene standarda nisu imale efekta na kapital i neto prihode Crnogorskog Telekoma, niti su uticale na izvještavanje. Grupa nije izvršila i ne namjerava da izvrši takve reklasifikacije. Dopuna je stupila na snagu od jula 2008. godine.
- MOIFI 11 - Tumačenje MSFI 2 - Grupne transakcije i transakcije plaćanja po osnovu akcija. MSFI 2 ne definiše konkretno način na koji se vrši obračun kada zaposleni povezanog pravnog lica primaju akcije od matičnog preduzeća. MOIFI 11 definiše određene vrste transakcija koje MSFI 2 opisuje kao isplaćene akcije ili isplaćene gotovinske transakcije. Takođe se odnose na knjiženje isplata po osnovu akcija koje uključuju dva ili više entiteta unutar grupe. Grupa primjenjuje ovo tumačenje od 1. januara 2008. godine, ali pošto opisanih transakcija do sada nije bilo, njegova primjena nije imala uticaja na izvještaje Grupe.
- MOIFI 14 Tumačenje MRS 19 - Ograničenja definisanih primanja zaposlenih. Minimalni finansijski zahtjevi i njihova interakcija. MOIFI 14 obezbjeđuje opšte instrukcije kako pristupiti ograničenjima MRS 19, Naknade zaposlenima, koja se tiču viškova priznatih kao imovinska sredstva. Ovo tumačenje takođe objašnjava kako se penzionna sredstva ili obaveze mijenjaju kada za to postoji ispunjeni statutarni ili ugovorni minimalni finansijski uslov. Ovo tumačenje se ne može primijeniti na poslovanje Društva pošto u njemu ne postoje utvrđeni planovi naknada zaposlenima po prestanku radnog odnosa.

Objavljeni standardi, interpretacije i izmjene standarda koji još nisu stupili na snagu

Grupa se za sada nije opredijelila za ranu primjenu određenih standarda i interpretacija, koji su objavljeni, ali nisu obavezno primjenjivani u računovodstvenim periodima koji počinju 1. januara 2008. godine. Pomenuti novi standardi i interpretacije uključuju sljedeće:

Dopuna MRS 1, Prezentacija finansijskih izvještaja - Objelodanjanja koja se odnose na kapital (u primjeni od 1. januara 2008. godine). Dopuna MRS 1 predstavlja objelodanjanja o nivou kapitala entiteta i kako sa njime rukovodi u skladu sa internim i eksternim (regulatornim) zahtjevima.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

Za godinu završenu 31. decembra 2008.

2. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

2.1. Osnova za sastavljanje (nastavak)

Grupa je procijenila uticaj dopune MRS 1, i zaključak je da nema potrebe za dodatnim objelodanjivanjima u finansijskim izvještajima budući da Grupa nema specifičnih internih i eksternih zahtjeva koji se odnose na upravljanje kapitalom.

MRS 27, Konsolidovani i odvojeni finansijski izvještaji (stupa na snagu za izvještajne periode na dan ili nakon 1. jula 2009. godine). Ova dopuna je dio godišnjeg projekta objavljenog od strane Odbora za međunarodne računovodstvene standarde (MRSO) u maju 2008. godine. U slučajevima gdje se ulaganja u kapital zavisnih preduzeća tretirana u skladu sa MRS 39 „Finansijski instrumenti: priznavanje i mjerenje“ klasifikuju kao namijenjena prodaji u skladu sa MSFI 5 „Stalna sredstva namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje“, MRS 39 se i dalje primjenjuje. Izmjene neće imati efekta na poslovanje Grupe, jer je njegoa politika da ulaganja u kapital zavisnih preduzeća vodi po nabavnoj vrijednosti u pojedinačnim finansijskim izvještajima svakog zasebnog pravnog lica. MRS 28 (dopunjen) „Računovodstveno obuhvatanje ulaganja u pridružena preduzeća“ (i posljedične izmjene MRS 32 „Finansijski instrumenti: prezentacija“) (na snazi od 1. januara 2009. godine). Izmjene su dio godišnjeg MRSO projekta unapređenja objavljenog u maju 2008. godine. U slučajevima gdje se ulaganja u kapital pridruženih preduzeća tretirana u skladu sa MRS 39 „Finansijski instrumenti: Priznavanje i Mjerenje“ pored objelodanjivanja u skladu sa MRS 32 „Finansijski instrumenti: prezentacija“ i MSFI 7 „Finansijski instrumenti: Objelodanjivanja“, potreba su samo određena, a ne sva, objelodanjivanja propisana na osnovu MRS 28. Izmjene neće imati efekta na poslovanje Grupe, jer je njegoa politika da se ulaganjima u kapital pridruženih preduzeća se prikazuje u okviru kapitala u konsolidovanim finansijskim izvještajima Grupe.

MRS 31 (dopunjen) „Finansijsko izvještavanje o interesima u zajedničkim poduhvatima“ (i posljedične izmjene MRS 32 i MSFI 7) (na snazi od 1. januara 2009. godine). Izmjene su dio godišnjeg MRSO projekta unapređenja objavljenog u maju 2008. godine. U slučajevima gdje se zajednički poduhvati tretiraju u skladu sa MRS 39 „Finansijski instrumenti: Priznavanje i Mjerenje“ pored objelodanjivanja u skladu sa MRS 32 „Finansijski instrumenti: prezentacija“ i MSFI 7 „Finansijski instrumenti: Objelodanjivanja“, potrebna su samo određena, a ne sva, objelodanjivanja propisana na osnovu MRS 31. Izmjene neće imati efekta na poslovanje Grupe, pošto trenutno nema interesa u zajedničkim poduhvatima.

MRS 38 (dopunjen) „Nematerijalna ulaganja“ (na snazi od 1. januara 2009. godine). Izmjene su dio godišnjeg MRSO projekta unapređenja objavljenog u maju 2008. godine. Izmjenom se briše formulacija koja navodi da je rijedak ili nepostojeći slučaj korišćenja metoda koji rezultuje stopom amortizacije nižom od one koja se obračunava primjenom proporcionalnog metoda. Izmjena neće imati efekat na poslovanje Grupe, pošto se amortizacija nematerijalnih ulaganja obračunava primjenom proporcionalnog metoda.

MRS 20 (dopunjen) „Računovodstveno obuhvatanje državnih dodjeljivanja i objelodanjivanje državne pomoći“ (na snazi od 1. januara 2009. godine). Dodjeljivanje državnih zajmova po kamatnoj stopi nižoj od tržišne knjigovodstveno se obuhvata kao razlika knjigovodstvene vrijednosti obračunate u skladu sa MRS 39 „Finansijski instrumenti: Priznavanje i Mjerenje“ i prihoda primljenih uz dodjeljivanje obračunatih u skladu sa MRS 20. Izmjene neće imati efekat na poslovanje Grupe pošto ne raspolaze državnim dodjeljivanjima ili kreditima.

MOIFI 17 - Raspodjela nemonetarnih sredstava vlasnicima (na snazi od 1. januara 2009. godine). Izmjena razjašnjava kada se i kako vrši priznavanje raspodjele nemonetarnih sredstava u obliku dividendi isplaćenih vlasnicima. Lice treba da mjeri obavezu raspodjele nemonetarnih sredstava u obliku dividendi isplaćenih vlasnicima po fer vrijednosti sredstava namijenjenih raspodjeli. Dobitak ili gubitak nastao otuđenjem pomenutih nemonetarnih sredstava se priznaje u bilansu uspjeha kada lice isplaćuje dividendu. MOIFI 17 nije od značaja za poslovanje Društva zato što Društvo ne vrši raspodjelu nemonetarnih sredstava.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2008.

2. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

2.1. Osnova za sastavljanje (Nastavak)

MOIFI 18 Prenos sredstava sa kupaca (na snazi od 1. jula 2009. godine). Tumačenje razjašnjava računovodstveno obuhvatanje prenosa sredstava sa kupaca, tj. uslove pod kojim se zadovoljava definicija sredstva; priznavanje sredstva i vrednovanje nabavne vrijednosti prilikom početnog priznavanja; identifikovanje usluga koje se mogu sagledati na individualnoj osnovi (jedna ili više usluga u zamjenu za prenijeto sredstvo); priznavanje prihoda, i obračunavanje prenosa gotovine sa kupaca. Ne očekuje se da će MOIFI 18 imati uticaja na finansijske izvještaje Društva.

Objavljeni standardi, interpretacije i izmjene standarda koji još nisu usvojeni od strane Društva

MSFI 8, Poslovni segmenti, u primjeni na računovodstvene periode koji počinju 1. januara 2009. godine Poslovni segmenti su komponente društva koje redovno kontroliše osoba odgovorna za donošenje odluka u društvu. Izvještaj o poslovnim segmentima podnosi se u okviru internog izvještavanja, gdje novi standard zahtijeva "pristup upravljanja". To je dovelo do većeg broja segmenata o kojima se izvještava. Pri tom, o segmentima se izvještava na način koji je konzistentniji sa internim izvještavanjem koje se dostavlja osobi odgovornoj za donošenje operativnih odluka. MSFI 8 takođe definiše objelodanjivanja koja se odnose na proizvode i usluge, geografska područja i glavne potrošače. Grupa će usvojiti MSFI 8 u toku 2009. godine što će rezultovati značajnim restrukturiranim objelodanjivanja o poslovnim segmentima Grupe.

MRS 27 „Konsolidovani i odvojeni finansijski izvještaji“ (stupa na snagu za izvještajne periode koji počinju na dan ili nakon 1. jula 2009. godine). Izmijenjeni standard zahtijeva da se efekti transakcija sa licima koja nemaju kontrolni uticaj evidentiraju u okviru kapitala ukoliko nije došlo do promjena u kontrolnom uticaju i ove transakcije više ne rezultuju gubitkom ili dobitima i gubicima. Standard takođe definiše računovodstveno obuhvatanje u slučaju gubitka kontrole. Bilo koji preostali interes u pravnom licu se svodi na fer vrijednost, a nastali dobiti i gubici se vode u bilansu uspjeha. Grupa će primjenjivati MRS 27 (dopunjen) prospektivno na sve transakcije sa nezavisnim interesima od 1. januara 2010. godine.

MSFI 3 (dopunjen) „Poslovne kombinacije“ (odnosi se na poslovne kombinacije stečene na dan ili nakon prvog godišnjeg izvještajnog perioda koji počinje 1. jula 2009. godine). Dopunjeni standard nastavlja da primjenjuje metod nabavke na poslovne kombinacije uz neke značajne izmjene. Na primjer, sva plaćanja po osnovu kupovine preduzeća se evidentiraju po fer vrijednosti na datum sticanja, sa svim potencijalnim plaćanjima klasifikovanim kao dug koji se kasnije svodi na fer vrijednost u okviru bilansa uspjeha. MSFI 3 dozvoljava izbor mjerenja nezavisnog interesa u stečenom licu po fer vrijednosti ili po proporcionalnom udjelu nezavisnog udjela u neto sredstvima stečenog lica. Svi troškovi nabavke se obračunavaju u okviru troškova. Grupa će primjenjivati MSFI 3 (dopunjen) prospektivno na sve poslovne kombinacije od 1. januara 2010. godine.

MSFI 5 (dopunjen) „Stalna sredstva namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje“ (i posljedične izmjene IFRS 1 „Primjena MSFI po prvi put“) (na snazi za računovodstvene periode koji počinju na dan ili nakon 1. jula 2009. godine). Izmjene su dio godišnjeg MRSO projekta unapređenja obavljenog u maju 2008. godine. Izmjene se odnose na razjašnjenje da se sva sredstva i obaveze zavisnog preduzeća klasifikuju kao namijenjena prodaji ukoliko plan prodaje samo dijela navedenih sredstava i obaveza dovodi do gubitka kontrole. O datom zavisnom preduzeću potrebno je sastaviti relevantna objelodanjivanja ukoliko zadovoljava definiciju obustavljenog poslovanja. Posljedične izmjene MSFI 1 navode da se ove izmjene primjenjuju prospektivno od datuma usvajanja MSFI-ova. Grupa će primjenjivati MSFI 5 (dopunjen) prospektivno na sva djelimična otudjenja zavisnih preduzeća od 1. januara 2010. godine.

MOIFI 13, Program odanosti korisnika (na snazi za računovodstvene periode koji počinju na dan ili nakon 1. jula 2008. godine). Ovo tumačenje definiše objelodanjivanje društava koja odobravaju nagradne kredite korisnicima koji odano koriste njihove proizvode i usluge. Naročito, ovo tumačenje definiše kako takva društva treba da knjiže svoje obaveze kada odobravaju robu ili usluge besplatno ili sa popustom korisnicima kojima pripadaju nagradni krediti. Grupa će primjenjivati ovo tumačenje od 1. januara 2009. godine. Međutim, ne očekujemo da će MOIFI 13 dovesti do značajnih promjena u računovodstvenim tretmanima koje Grupa primjenjuje.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2008.

2. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

2.1. Osnova za sastavljanje (Nastavak)

MRS 1(dopunjen) **Prezentacija finansijskih izvještaja** (na snazi za računovodstvene periode koji počinju na dan ili nakon 1. januar 2009. godine) – Dopunjeni standard propisuje opšte zahtjeve u vezi sa sastavljanjem finansijskih izvještaja, daje skretnice u vezi sa njihovom strukturom i pošavlja minimalne zahtjeve vezane za sadržaj finansijskih izvještaja. Revidirani standard zabranjuje prezentaciju stavki prihoda i troškova (tj. promjena na kapitalu koje ne uključuju vlasničke promjene) u okviru izvještaja o promjenama na kapitalu, koje zahtijevaju da se promjene na kapitalu koje ne uključuju vlasničke promjene pokazuju odvojeno od vlasničke promjene na kapitalu. Sve promjene koje ne uključuju promjenu vlasništva na kapitalu se moraju prikazati u izvještaju o postignutim rezultatima, ali lica mogu da biraju da li da prikažu izvještaj o neto dobitku ili oba izvještaja (bilans uspjeha i izvještaj o neto dobitku). U slučajevima gdje je lice koriguje ili reklasifikuje uporedne podatke, od tog lica će se očekivati da prikaže korigovan bilans stanja sa početka uporednog perioda kao dodatak tekućim zahtjevima prikazivanja bilansa stanja sa kraja tekućeg i uporednog perioda. Grupa će primijeniti ovo tumačenje od 1. januara 2009. godine. Grupa ne očekuje da će primjena revidiranog MRS 1 dovesti do značajnih promjena u prezentaciji finansijskih izvještaja Grupe.

MRS 23, **Troškovi pozajmljivanja (revidiran)**. MRSO je 29. marta 2007. godine izdao revidiranu verziju MRS 23. Glavna promjena u odnosu na prethodnu verziju standarda je ukidanje opcije priznavanja troškova pozajmljivanja koji se odnose na sredstva za koje je potreban duži vremenski period da bi bila spremna za predviđenu upotrebu ili prodaju, kao rashoda perioda u kome su nastali. Revidirani standard se primjenjuje na troškove pozajmljivanja kvalifikovanog sredstva kod kojih je datum početka kapitalizacije 1. januar 2009. i neki kasniji datum. Primjena prethodne verzije je dozvoljena. Kada primjena ovog Standarda uslovljava promjenu računovodstvene politike (što je slučaj u Grupi), subjekat treba da primjenjuje MRS 23 (revidiran) na troškove pozajmljivanja koji se odnose na kvalifikovana sredstva za koja datum početka kapitalizacije pada na dan ili nakon datuma stupanja na snagu. Međutim, subjekat može odabrati bilo koji datum prije datuma stupanja na snagu i da primjeni standard na troškove pozajmljivanja kvalifikovanog sredstva kod kojih je datum početka kapitalizacije pada na taj ili nakon tog datuma.

MRS 23(dopunjen) **Troškovi pozajmljivanja** (na snazi za računovodstvene periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2009. godine). Izmjene su dio godišnjeg MRSO projekta unaprijeđenja obavljenog u maju 2008. godine. Definicija troškova pozajmljivanja je izmjenjena tako da se sada troškovi kamate obračunavaju primjenom metoda efektivne kamatne stope kako je to definisano u okviru MRS 39 „Finansijski instrumenti: Priznavanje i mjerenje“. Ovim se eliminišu neusklađenosti između termina sadržanih u MRS 39 i MRS 23. Grupa će primijeniti MRS 23 (dopunjen) prospektivno na kapitalizaciju troškova pozajmljivanja kvalifikovanog sredstva od 1. januara 2009. godine.

MRS 28 (dopunjen) **„Računovodstveno obuhvatanje ulaganja u pridružena preduzeća“** (i posljedične izmjene MRS 32 „Finansijski instrumenti: Prezentacija“) (na snazi od 1. januara 2009. godine). Izmjene su dio godišnjeg MRSO projekta unaprijeđenja obavljenog u maju 2008. godine. Ulaganje u pridruženo preduzeće se tretira kao jedinstveno sredstvo prilikom testiranja obezvrjeđenja. Bilo koji utvrđeni iznos obezvrjeđenja se ne ukucira datom sredstvu koje je uključeno u investiciju, godvil na primjer. U slučaju smanjenja obezvrjeđenja, evidentira se korekcija investiranog iznosa u mjeri u kojoj se iznos ulaganje u pridruženo preduzeće povećava. Društvo će primjenjivati MRS 28 (dopunjen) prilikom testiranja obezvrjeđenja ulaganja u zavisna preduzeća i sve povezane gubitke po osnovu obezvrjeđenja na dan 1. januara 2009. godine.

MRS 36 (dopunjen) **„Obezvrjeđenje sredstava“** (na snazi za računovodstvene periode od 1. januara 2009. godine). Izmjene su dio godišnjeg MRSO projekta unaprijeđenja obavljenog u maju 2008. godine. U slučajevima gdje se fer vrijednost smanjena za troškove prodaje izračunava na osnovu diskontovanih tokova gotovine, potrebna su objelodanjivanja poput onih vezanih za izračunavanje upotrebne vrijednosti. Grupa će primjenjivati MRS 28 (dopunjen) i po potrebi sprovesti potrebna objelodanjivanja o testovima na obezvrjeđenje na dan 1. januara 2009. godine.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2008.

2. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

2.1. Osnova za sastavljanje (Nastavak)

MRS 38 (dopunjen) „Nematerijalna ulaganja“ (na snazi za računovodstvene periode od 1. januara 2009. godine). Izmjene su dio godišnjeg MRSO projekta unapređenja obavljenog u maju 2008. godine. Aktivna vremenska razgraničenja se priznaju samo u slučaju da je plaćanje izvršeno unaprijed radi sticanja prava pristupa robu i prijema usluga. Grupa će primjenjivati MRS 38 (dopunjen) od 1. januara 2009. godine.

MRS 39 (dopunjen) „Finansijski instrumenti: Priznavanje i Mjerenje.“ (na snazi za računovodstvene periode od 1. januara 2009. godine). Izmjene su dio godišnjeg MRSO projekta unapređenja obavljenog u maju 2008. godine. Izmjena se odnosi na uvođenje mogućnosti svrstavanja u, i brisanja iz, kategorije instrumenata koji se vode po fer vrijednosti u slučaju da derivat počinje ili prestaje da ima svojstva instrumenta zaštite u toku gotovine ili neto instrumenta zaštite investicije. Definicija finansijskog sredstva ili finansijske obaveze koja se vodi po fer vrijednosti u bilansu uspjeha kojom se trguje, takođe je revidirana. Ovim se razjašnjava da se finansijsko sredstvo ili obaveza koja je dio portfolia finansijskih instrumenata kojima upravlja zajedno sa dokazom skorašnjeg plana ostvarivanje zarade u kratkim rokovima uključuju u takav portfolio prilikom početnog priznavanja. Grupa će primjenjivati MRS 39 (dopunjen) od 1. januara 2009. godine. Ne očekuje se da će isti imati efekat na bilans uspjeha Grupe.

MRS 1, Prezentacija finansijskih izvještaja (dopunjen) (na snazi za računovodstvene periode od 1. januara 2009. godine). Izmjene su dio godišnjeg MRSO projekta unapređenja obavljenog u maju 2008. godine. Dopune razjašnjavaju da su neka, prije nego sva, finansijska sredstva i obaveze koja se klasifikuju kao namijenjena trgovanju u skladu sa MRS 39 „Finansijski instrumenti: Priznavanje i Mjerenje“ primjeri kratkoročnih sredstava tj. obaveza. Grupa će primjenjivati MRS 1 (dopunjen) od 1. januara 2009. godine. Ne očekuje se da će isti imati efekat na finansijske izvještaje Grupe.

Objavljeni standardi, interpretacije i izmjene standarda koji još nisu stupili na snagu i nisu od značaja za poslovanje Grupe

MRS 32 (dopunjen) „Finansijski instrumenti: Prezentacija“ (na snazi za računovodstvene periode od 1. januara 2009. godine). U februaru 2008. godine, Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (MRSO) dopunio je MRS 32 po pitanju klasifikacije finansijskih instrumenata koji se mogu ponovo (pro)dati emitentu i obaveza koje nastaju na osnovu po osnovu likvidacije. Kao rezultat navedenih izmjena, neki finansijski instrumenti koji trenutno zadovoljavaju definiciju finansijske obaveze mogu se klasifikovati u okviru kapitala. Izmijenjeni standard uključuje detaljne kriterijume za identifikovanje takvih instrumenata. Dopune MRS 32 primjenjuju se na godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2009. godine. Pošto Grupa u svom vlasništvu trenutno nema instrumente na koje bi navedene izmjene uticale, ne očekuje se da će izmjene standarda imati uticaja na finansijske izvještaje Grupe.

MSFI 1 (dopunjen) „Primjena međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja po prvi put“ i MRS 27 „Konsolidovani i odvojeni finansijski izvještaji“ (stupa na snagu za izvještajne periode na dan ili nakon 1. jula 2009. godine). Izmijenjeni standard dopušta licitna koja su u periodu početne primjene korišćenje zatečene fer vrijednosti ili knjigovodstvene vrijednosti obračunate u skladu sa prethodnom računovodstvenom praksom, prilikom početnog mjerenja investicije u zavisna preduzeća, lica pod zajedničkom kontrolom i pridružena preduzeća u odvojenim finansijskim izvještajima. Izmjena se takođe odnosi na izostavljanje definicije troškovnog metoda iz MRS 27 i zamjenjuje datu definiciju zahtjevom za prezentaciju dividendi u okviru prihoda u zasebnim finansijskim izvještajima investitora. Izmjena nema uticaja na finansijske izvještaje Grupe.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2008.

2. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

2.1. Osnova za sastavljanje (Nastavak)

- MRS 39 (dopunjen) - U avgustu 2008. godine, Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (MRSO) objavio je MRS 39 dopunjen na temu računovodstva zaštite. Izmjena koja se odnosi na stavke koje mogu biti zaštićene od rizika, dozvoljava obračunavanje samo onih promjena u tokovima gotovine ili fer vrijednosti zaštićene stavke koje su iznad ili ispod određene cijene ili neke druge varijable (MRS 39.AG99BA). Dopuna MRS 39 biće primjenjivana retroaktivno na godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. jula 2009. godine, ali još uvijek nije podržana od strane EU. Ne očekuje se da će opisane izmjene imati uticaja na finansijske izvještaje Grupe, pošto Grupa ne primjenjuje računovodstvo zaštite.

MRS 19 (dopunjen), 'Naknade zaposlenima (stupa na snagu za izvještajne periode na dan ili nakon 1. jula 2009. godine). Izmjene su dio godišnjeg MRSO projekta unapređenja obavljenog u maju 2008. godine. Dopuna reguliše definiciju uticaja koji na dobit ima povećanje zarada kao umanjenje, dok izmjena koja se tiče naknade koja se pripisuje minulom radu uzrokuje negativnu nabavnu vrijednost usluga pruženih u prošlosti uoliko dovodi do smanjenja sadašnje vrijednosti definisanih obaveza po osnovu naknada zaposlenima. Definicija prinosa na sredstva iz plana izmjerjena je tako da se sada troškovi upravljanja sredstvima iz plana oduzimaju prilikom obračuna prinosa na sredstva iz plana samo u onoj mjeri u kojoj su takvi troškovi isključeni iz obračuna obaveza po osnovu definisanog plana naknada. Ova razlika između kratkoročnih i dugoročnih naknada zaposlenima zavisi od toga da li se obaveze namiruju u periodu kraćem ili dužem od jedne godine od datuma pružanja usluga. MRS 37 „Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna sredstva“ zahtjeva objelodanjivanje, a ne priznavanje, potencijalnih obaveza. Shodno tome, izvršeno je usklađivanje MRS 19.

MOIFI 15 Ugovori o izgradnji nekretnina. (na snazi sa godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2009. godine). IFRIC 15 se odnose na problem računovodstvenog obuhvatanja prihoda i sa njima povezanih troškova od strane subjekta koji se bavi izgradnjom nekretnina i koji prodaje data sredstva prije završetka njihove izgradnje. Tumačenje definiše kriterijum obračunavanja koji je ili u skladu sa MRS 11 ili MRS 18. MOIFI 15 primjenjivaće se na godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2009. godine. Pošto se Grupa ne bavi izgradnjom nekretnina, MOIFI 15 nije od važnosti za Grupu.

MOIFI 16 Zaštita od rizika neto investicija u strano poslovanje (na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. oktobra 2008. godine). MOIFI 16 se odnosi na primjenu zaštite od rizika na neto investicije. Tumačenje uglavnom navodi koji rizici su predmet zaštite od rizika i gdje se, u okviru grupe, instrumenti zaštite mogu primijeniti. Računovodstvo zaštite se može primijeniti samo na kursne razlike koji nastaju na osnovu razlika između valute u kojoj su iskazane devizne transakcije i izvještajne valute matičnog preduzeća subjekta. Derivativni ili „noderivativni“ instrumenti mogu biti kategorisani kao instrumenti zaštite. Bilo koji subjekt ili subjekti unutar grupe (izuzimajući strano poslovanje koje je predmet zaštite od rizika) mogu imati u vlasništvu instrument(e) zaštite dokle god su ispoštovani zahtjevi klasifikacije, dokumentovanja i važenja propisani u MRS 39.88 u vezi sa zaštitom neto investicija. MOIFI 16 će biti u primjeni za računovodstvene periode koji počinju od 1. oktobra 2008. godine. Kako Madarski Telekom (Magyar Telekom) ne primjenjuje računovodstvo zaštite, MOIFI 16 nema uticaja na finansijske izvještaje Grupe.

MRS 29, Finansijsko izvještavanje u hiperinflatornim ekonomijama (u primjeni od 1. januara 2009. godine). Izmjene su dio godišnjeg MRSO projekta unapređenja obavljenog u maju 2008. godine. Izmjena se tiče činjenice da se veliki broj sredstava i obaveza mjeri po fer vrijednosti prije nego po istorijskoj vrijednosti. S obzirom da društva u okviru Grupe ne posluju u hiperinflatornoj ekonomiji, izmjene datog standarda nemaju značaja za njene transakcije.

MRS 41 (dopunjen), „Poljoprivreda“ (u primjeni od 1. januara 2009. godine) Izmjene su dio godišnjeg MRSO projekta unapređenja obavljenog u maju 2008. godine. Zahtjeva se upotreba diskontne stope zasnovane na tržišnim vrijednostima, gdje se fer vrijednost zasniva na diskontovanim tokovima gotovine i izostavlja se zabrana na uzimanje u obzir biološke transformacije pri izračunavanju fer vrijednosti. Izmjena neće imati uticaj na poslovanje Grupe, pošto se ista ne bavi poljoprivredom.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2008.

2. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

2.1. Osnovu za sastavljanje (Nastavak)

MSFI 2 (dopunjen) Plaćarje po osnovu akcija (na snazi sa godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2009. godine). U januaru 2008. godine, Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (MRSO) objavio je dopunjeni standard MSFI 2. Glavne promjene i pojašnjenja vezana za dati standard tiču se uslova sticanja prava na plaćanja po osnovu akcija i poništavanja istih. Razjašnjeno je da se uslovi sticanja tiču samo uslova usluga i ostvarivanja rezultata. Ostale osobine plaćanja po osnovu akcija ne predstavljaju uslove za sticanje prava. Ove osobine moraju biti uključene u fer vrijednost određenu na dan dodjele za transakcije sa zaposlenima i ostalima koji pružaju slične usluge; one ne bi uticale na broj dodjeljivanja na koja se ostvaruju prava ili na vrednovanje istih nakon datuma dodjeljivanja. Sva poništavanja, bilo da su od strane pravnog lica ili neke druge strane, treba da budu računovodstveno obuhvaćene na isti način. Izmjene MSFI 2 moraju biti primjenjivane na periode koji počinji na dan ili nakon 1. januara 2009. godine. U Grupi ne postoje značajna plaćanja po osnovu akcija, te stoga, ne očekujemo da će dopunjeni standard biti od važnosti za Grupu u periodu njegove početne primjene.

2.2. Konsolidacija

Zavisna preduzeća predstavljaju sva pravna lica (uključujući pravna lica pasivne namjene) nad kojima Grupa ima pravo upravljanja finansijskim i poslovnim politikama koje slijede licu koje u vlasništvu ima više od polovine glasačkih prava. Postojanje i efekti potencijalnih glasačkih prava koja trenutno postoje ili su konvertibilna, uzimaju se u obzir prilikom procjene da li Grupa kontroliše jedno lice. Zavisna preduzeća su u potpunosti konsolidovana od datuma prenosa kontrole na Grupu. Ista se isključuju iz konsolidacije od datuma kada kontrola prestaje.

Kupovni metod obračunavanja se primjenjuje na pribavljanje zavisnih preduzeća od strane Grupe. Nabavna vrijednost se priznaje kao fer vrijednost datog sredstva, omotovanih instrumenata kapitala i obaveza nastalih ili preuzetih na dan razmjene, uvećano za troškove direktno pripisane pribavljanju. Pribavljena prepoznatljiva sredstva i obaveze i potencijalne obaveze preuzete poslovnom kombinacijom inicijalno se mjere po fer vrijednosti na datum pribavljanja, bez obzira na to koliki je manjinski interes u pitanju.

Iznos u kojem trošak nabavke premašuje fer vrijednost udjela Grupe u prepoznatljivim neto sredstvima koja su predmet pribavljanja, priznaje se kao gubitak. Ukoliko je trošak nabavke niži od fer vrijednosti neto sredstava pribavljenog zavisnog preduzeća, razlika se priznaje direktno u bilansu uspjeha.

Sve među-kompanijske transakcije, stanja i nerealizovani dobiti nastali na osnovu međusobnih transakcija preduzeća unutar Grupe su eliminisane. Nerealizovani gubici su takođe eliminisani. Računovodstvene politike zavisnih preduzeća su izmijenjene u cilju postizanja konzistentnosti sa politikama Grupe.

Pridružena preduzeća su sva pravna lica u kojima Grupa ima značajan uticaj, ali ne i kontrolu, i odnose se na preduzeća u kojima je Grupa imalac između 20% i 50% glasačkih prava. Ulaganja u pridružena preduzeća se obračunavaju primjenom metoda kapitala i početno se mjere po nabavnoj cijeni. Ulaganja Grupe u pridružena preduzeća uključuju gubitak identifikovan prilikom pribavljanja, umanjeno za sve akumulirane gubitke po osnovu obvezrjedjenja.

Udio Grupe u dobiti i gubitku njenih pridruženih preduzeća nakon pribavljanja, priznaje se u bilansu uspjeha, a njen udio u kretanjima na rezervama nastalim nakon pribavljanja, priznaje se na rezervama. Kumulativna kretanja nastala nakon pribavljanja se korriguju na teret ili u korist knjigovodstvene vrijednosti ulaganja. Kada je Grupin udio u gubicima pretrpljenim od strane pridruženog preduzeća jednak ili premašuje ulaganje u isto, zajedno sa svim ostalim neobezbijedenim potraživanjima, Grupa ne priznaje dalje gubitke koji su iznad datog iznosa, osim u slučajevima kada je na sebe preuzela obavezu da izvrši plaćanja u ime pridruženog preduzeća.

Nerealizovani dobiti nastali po osnovu transakcija Grupe sa pridruženim preduzećima eliminišu se do iznosa interesa Grupe u datom pridruženom preduzeću. Nerealizovani gubici se takođe eliminišu osim u slučaju da transakcija ukazuje na obezvrjeđenje prenetog sredstva.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2008.

2. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

2.3. Izvještavanja po segmentima

Poslovni segment je jasno različit sastavni dio privrednog društva koji se bavi proizvodnjom proizvoda ili pružanjem usluga ili grupe srodnih proizvoda i koji je podložan rizicima i prinosima koji se razlikuju od onih u drugim poslovnim segmentima. Geografski segment je jasno razlučiv sastavni dio privrednog društva koji se bavi obezbjeđenjem proizvoda ili usluga u posebnom ekonomskom okruženju i koji je podložan rizicima i prinosima koji su različiti od onih u dijelovima koji posluju u drugim ekonomskim okruženjima. Grupa posluje na teritoriji Crne Gore i rukovodstvo smatra da Grupa posluje kao jedan geografski segment.

2.4. Ključne računovodstvene procjene i prosuđivanja

Prezentacija finansijskih izvještaja zahtijeva od rukovodstva Grupe korišćenje najboljih mogućih procjena i razumnih pretpostavki, koje imaju efekta na prezentirane vrijednosti sredstava i obaveza i objelodanjivanje potencijalnih potraživanja i obaveza na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, kao i prihoda i rashoda u toku izvještajnog perioda. Ove procjene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, a budući stvarni poslovni rezultati Grupe mogu da se razlikuju od procijenjenih iznosa.

Ključne računovodstvene procjene i pretpostavke

Grupa vrši procjene i pretpostavke vodeći računa o budućim događajima. Procjene i vrednovanja se konstantno provjeravaju, oslanjajući se na prethodna iskustva i druge faktore, uključujući realna očekivanja razvoja budućih događaja. U pojedinim slučajevima Grupa se oslanja na mišljenje nezavisnih stručnjaka. Najkritičnije procjene i pretpostavke su razmotrene u tekstu koji slijedi:

a) Korisni vijek trajanja sredstava

Određivanje korisnog vijeka trajanja sredstava se zasniva na prethodnom iskustvu sa sličnim sredstvima, kao i na anticipiranom tehničkom razvoju i promjenama na koje utiče veliki broj ekonomskih ili industrijskih faktora. Adekvatnost određenog korisnog vijeka trajanja se preispituje na godišnjem nivou ili kada god postoji indikacija da je došlo do značajne promjene faktora koji su predstavljali osnov za određivanje korisnog vijeka trajanja. Vjerujemo da su računovodstvene procjene koje se odnose na određivanje korisnog vijeka trajanja sredstava, od izuzetnog značaja, obzirom da uključuju pretpostavke o tehnološkom razvoju u inovativnoj industriji. Zbog materijalne značajnosti stalne imovine u okviru aktive bilansa stanja, uticaj bilo kakvih promjena na navedene procjene korisnog vijeka trajanja mogu materijalno značajno uticati na finansijski položaj i ostvareni poslovni rezultat. Na primjer, ukoliko Grupa smanji korisni vijek trajanja za 10%, doći će do dodatnog povećanja troškova amortizacije na godišnjem nivou u iznosu od EUR 0.24 miliona.

b) Potencijalno obezvrjeđenje nekretnina, postrojenja i opreme i nematerijalnih ulaganja

Mi procjenjujemo obezvrjeđenje nekretnina, opreme i nematerijalnih ulaganja kada god postoji razlog da knjigovodstvena vrijednost može materijalno značajno prekoračiti naknadiivi iznos i kada se očekuje da obezvrjeđenje može nastati. Naknadiive vrijednosti se određuju obračunom upotrebne vrijednosti uzimajući u obzir veliki broj faktora koji mogu uticati na upotrebnu vrijednost. Između ostalog, uzimamo u obzir buduće prihode i rashode, tehnološku zastarjelost, eventualni prekid usluga i druge promjene u okolnostima koje mogu uticati na obezvrjeđenje. Obzirom da je ovakav način vrednovanja zasnovan na našem profesionalnom sudu, potencijalni iznos obezvrjeđenja može biti značajno različit u odnosu na iznos utvrđen našim obračunom.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2008.

2. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

2.4. Ključne računovodstvene procene i prosuđivanja (Nastavak)

c) Obezvrjeđenje potraživanja iz poslovnih odnosa i ostalih potraživanja

Mi obračunavamo iznos obezvrjeđenja za sumnjiva potraživanja na bazi procijenjenih iznosa gubitaka koji nastaju kao posljedica nemogućnosti naših korisnika da redovno izmiruju svoje dospjele obaveze. Našu procjenu baziramo na starosnoj analizi potraživanja i prethodnom iskustvu kada su u pitanju otpisi potraživanja, analizama boniteta korisnika i promjenama odobrenih rokova dospjeća kako bi smo utvrdili adekvatnost iznosa obezvrjeđenja za sumnjiva potraživanja. Sve to uključuje i formiranje pretpostavki o budućem ponašanju korisnika i iznosu buduće naplate. Ako se finansijski položaj naših korisnika pogorša, aktuelni iznosi otpisa postojećih potraživanja mogu biti veći od očekivanih i mogu preći nivo iznosa obezvrjeđenja priznatih do sada.

Dugoročna potraživanja uključuju specifična potraživanja od Vlade Republike Crne Gore (Napomena 10) za koje Grupa procjenjuje da su u potpunosti naplativa i da se ne očekuje obezvrjeđenje ovih potraživanja. Ova procjena je zasnovana na prethodnom iskustvu u naplatama.

d) Rezervisanja

Rezervisanja su u principu zasnovana na našem profesionalnom sudu, kada je riječ o sudskim sporovima. Grupa procjenjuje mogući nepovoljni razvoj događaja kao rezultat zblivanja u prošlosti i ukoliko je vjerovatnoća preko 50% da će spor biti izgubljen. Grupa vrši rezervisanje kojim se u cjelini obezbjeđuje pokrivanje iznosa potencijalne obaveze po osnovu negativnog razrješenja spora. Grupa u velikoj mjeri vodi računa o navedenim procjenama, ali zbog visokog nivoa neizvjesnosti, može se dogoditi da iskazana procjena nije u ravni sa ishodom spora u budućnosti.

2.5 Preračunavanje stranih valuta

Poslovne promjene u stranoj valuti su preračunate u funkcionalnu valutu primjenom zvaničnih deviznih kurseva važećih na dan poslovne promjene. Iznosi u konsolidovanim finansijskim izvještajima su izraženi u zvaničnoj valuti Republike Crne Gore (EUR) koja je i funkcionalna valuta Grupe. Pozitivne i negativne kursne razlike koje nastaju preračunom monetarnih sredstava i obaveza iskazanih u stranim sredstvima plaćanja i preračunom transakcija u toku godine knjiže se u korist ili na teret bilansa uspjeha. Na primjer, ako bi se devizni kurs za specijalno prava povlačenja čekova i USD uvećao na berzi za 20 % upoređujući sa deviznim kursom na dan priznavanja finansijskih izvještaja za tekuću godinu, finansijski uticaj na imovinu bi se povećao za iznos EUR 332,428 a na obavezama za iznos EUR 150,394. Ovaj neto uticaj bi se na bilans uspjeha odrazio u iznosu od EUR 182,034.

2.6. Gotovina i gotovinski ekvivalenti

Gotovina i gotovinski ekvivalenti uključuju novac iz blagajne, novac na bankovnim računima i sve kratkoročne visoko likvidne depozite sa osnovnim dospjećem do tri mjeseca ili manje.

2.7. Kratkoročni finansijski plasmani

Kratkoročni finansijski plasmani su u bilansu stanja prikazani kao finansijski plasmani po njihovoj nominalnoj vrijednosti sa dospjećem do 12 mjeseci. Potraživanja po osnovu kamata iz plasmana prikazani su odvojeno u bilansu stanja kao ostala potraživanja. Zajednički prihodi od kamata prikazani su u bilansu uspjeha kao ostali nastali poslovni prihodi.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

Za godinu završenu 31. decembra 2008.

2. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

2.8. Zalihe

Zalihe se evidentiraju po nabavnoj vrijednosti ili neto prodajnoj vrijednosti u zavisnosti koja je niža i priznaju se primjenom metoda prosječnih nabavnih cijena.

Neto prodajna vrijednost je cijena po kojoj zalihe mogu biti prodane u normalnim uslovima poslovanja, nakon umanjenja cijene za troškove prodaje.

Terećenjem "Ostalih poslovnih rashoda" vrši se ispravka vrijednosti zaliha u slučajevima kada se ocijeni da je potrebno svesti vrijednost zaliha na njihovu neto ostvarivu prodajnu vrijednost.

2.9. Potraživanja iz poslovnih odnosa i ostala potraživanja

Potraživanja iz poslovnih odnosa se inicijalno priznaju po njihovoj fer vrijednosti, a zatim se mjere po amortizovanom trošku koristeći metod efektivne kamatne stope umanjenom za iznos rezervisanja ispravke vrijednosti. Rezervisanje za obezvrjeđenje potraživanja iz poslovnih aktivnosti određuje se u slučaju kada postoje objektivni uslovi da Grupa neće biti u mogućnosti da naplati sve iznose u skladu sa inicijalnim uslovima naplate potraživanja. Značajni finansijski problemi dužnika, mogućnost bankrota ili finansijske reorganizacije dužnika, greške ili nepravilnosti u naplati predstavljaju osnovne uslove za formiranje obezvrjeđenje potraživanja iz poslovnih odnosa. Iznos rezervisanja po osnovu obezvrjeđenja predstavlja razlika između knjigovodstvene vrijednosti imovine i sadašnje vrijednosti procijenjenih budućih novčanih tokova, umanjene za inicijalnu efektivnu kamatnu stopu. Knjigovodstvena vrijednost imovine smanjuje se za iznos identifikovanog obezvrjeđenja, a iznos gubitka se priznaje u bilansu uspjeha u okviru „ostalih poslovnih rashoda“. Iznosi koji su priznati kao obezvrjeđenje vrijednosti potraživanja iz poslovnih odnosa uglavnom se otpisuju u slučaju kada se ne očekuje njihova buduća naplata. Kada je potraživanje iz poslovnih odnosa u potpunosti nenaplativo, otpisuje se na teret već izvršenog obezvrjeđenja vrijednosti. Naknadna naplata prethodno otpisanih potraživanja iz poslovnih odnosa evidentira se u bilansu uspjeha u okviru „ostalih poslovnih prihoda“.

2.10. Nematerijalna ulaganja

Nematerijalna ulaganja Grupe iskazana su po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za akumulirani iznos amortizacije.

Na dan bilansa starja, nematerijalna sredstva uključuju: telekomunikacione licence, druge licence i stečena prava kompjuterskog softvera koja ne predstavljaju sastavni dio nabavne vrijednosti hardvera.

Troškovi u vezi sa razvojem internog kompjuterskog softvera sa pretpostavljenom koristi koja prelazi godinu dana, priznaju se kao nematerijalna sredstva. Troškovi koji poboljšavaju i produžuju korist programa kompjuterskog softvera izvan njihovih originalnih specifikacija u toku korisnog vijeka trajanja, priznaju se kao kapitalno poboljšanje i dodaju se originalnoj cijeni softvera. Troškovi povezani sa očišćavanjem postojećih programa kompjuterskog softvera i naknade za licence koje se plaćaju na godišnjem nivou, iskazuju se kao trošak obračunskog perioda u kom su nastali. Stečene licence za kompjuterski softver kapitalizuju se na osnovu troškova nastalih po osnovu sticanja i dovođenja softvera u stanje funkcionalne upotrebljivosti. Ovi troškovi se amortizuju tokom njegovog korisnog vijeka trajanja.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2008.

2. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

2.10.1. Telekomunikaciona licenca fiksne telefonije

Agencija za telekomunikacije Republike Crne Gore izdala je Telekomu telekomunikacionu licencu na period od 25 godina, počevši od 1. januara 2002. godine.

U skladu sa Pravilnikom o izmjenama i dopunama uputstva o utvrđivanju visine naknade za registraciju i licence telekomunikacionih operatora i pružalaca telekomunikacionih servisa od 5. novembra 2004. godine, Ministarstvo ekonomije Vlade Republike Crne Gore propisalo je i posebnu godišnju naknadu za obavljanje međunarodnog saobraćaja za svaku godinu perioda važenja telekomunikacione licence. Navedena naknada plaća se jednokratno u iznosu utvrđenom od strane Agencije za telekomunikacije Republike Crne Gore. Licenca za obavljanje međunarodnog saobraćaja je odobrena na period od 23 godine.

Agencija za radio-difuziju Republike Crne Gore je u oktobru 2007. godine izdala Telekomu na period od 10 godina licencu za izgradnju i korišćenje distribucije radio i televizijskih programa korisnicima (IPTV licenca). U skladu sa pravilima izdavanja i korišćenja licence za distribuciju radio i televizijskih programa Društvo je dužno da isplati odjednom naknadu za registraciju. Trošak sticanja IPTV licence je proporcionalno kapitalizovan i amortizovan u skladu sa procijenjenim korisnim vijekom trajanja.

Licenca za obavljanje javnih fiksnih telekomunikacionih usluga se kapitalizuje i amortizuje ravnomjerno tokom procijenjenog vijeka korišćenja licence.

2.10.2 Telekomunikaciona licenca mobilne telefonije

Telekomunikaciona licenca odnosi se na opštu licencu za vođenje GSM 900 Mhz mobilne telefonije, izdatu od strane Agencije za telekomunikacije Republike Crne Gore na period od 15 godina, počevši od 1. januara 2002. godine. Po isteku navedenog roka telekomunikacione licence T Mobile će imati opciju da obнови licencu na 10 godina po cijeni koje je jednaka nominalnoj vrijednosti.

Licenca se amortizuje proporcionalnom metodom tokom korisnog vijeka trajanja, ne uzimajući u obzir mogućnost obnavljanja licence. Licenca obezbjeđuje T-Mobile pravo izgradnje, održavanja i korišćenja javne mobilne telekomunikacione mreže u skladu sa Zakonom o telekomunikacijama.

2.10.3 Licenca za pružanje servisa internet mreža

Licenca za pružanje servisa internet mreža odnosi se na opštu licencu za pružanje servisa mreža na teritoriji Republike Crne Gore, izdatom od strane Agencije za telekomunikacije Crne Gore na period od 5 godina, počevši od 16. januara 2002. godine. Licenca za pružanje servisa internet mreža omogućava servise elektronske razmjene podataka, elektronske pošte, konverzije protokola, pristupa bazi podataka ili servisima mreža za upravljanje podacima, govorne pošte videokonferencija i druge telekomunikacione servise.

Telekom Crne Gore i T Mobile su u obavezi da plaćaju godišnju naknadu Agenciji za telekomunikacije Republike Crne Gore koja se obračunava u iznosu od 1% od ukupno ostvarenih prihoda fiksne i mobilne telefonije u prethodnoj kalendarskoj godini. Navedeni troškovi Agencije za telekomunikacije Republike Crne Gore prikazani su u bilansu uspjeha u okviru „ostalih poslovnih rashoda“.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2008.

2. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

2.10.4 Gudvil

Gudvil predstavlja višak nabavne vrijednosti prilikom sticanja preko učešća Grupe u neto fer vrijednosti identifikovanih sredstava povezanog pravnog lica priznatog na datum sticanja. Gudvil nastao pri sticanju povezanih pravnih lica je uključen u okviru bilansne pozicije "nematerijalnih ulaganja". Odvojeno priznat gudvil se godišnje testira radi utvrđivanja potencijalnog umanjenja jednom godišnje. Posle početnog priznavanja vrednuje se po nabavnoj vrijednosti i umanjuje za sve akumulirane gubitke od umaanjenja vrijednosti. Imparitetni gubici se ne storniraju. Dobici i gubici sticanja subjekta uključuju knjigovodstvenu vrijednost gudvila prodalog subjekta.

Za potrebe testiranja umanjenja vrijednosti, gudvil se raspoređuje na svaku od jedinica grupe koja generiše priliv. Raspoređivanje se vrši na one jedinice koje generišu prihode ili grupe jedinica koje generišu prihode za koje se očekuje da će ostvariti priliv po osnovu poslovnih kombinacija u kojima je gudvil nastao.

2.11 Nekretnine, postrojenja i oprema

Nekretnine, postrojenja i oprema Grupe iskazani su po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za akumuliranu amortizaciju i trošak po osnovu obezvrjeđenja.

Naknadna ulaganja u postojeće nekretnine i opremu se priznaju kao posebne – odvojene stavke nekretnina i opreme samo u slučajevima kada je vjerovatno da će Grupa ostvariti buduće ekonomske koristi po osnovu korišćenja navedenih nekretnina i opreme, i samo ako se naknadna ulaganja mogu pouzdano izmjeriti. Sva ostala ulaganja u održavanje i popravke iskazuju se kao trošak bilansa uspjeha obračunskog perioda u kom su nastali.

Dobici ili gubici koji se javljaju prilikom rashodovanja ili prodaje nekretnina i opreme, iskazuju se u bilansu uspjeha, dok se njihova nabavna vrijednost odnosno akumulirana amortizacija isknjižava iz evidencije nekretnina i opreme. U slučaju kada se ocijeni da je knjigovodstvena vrijednost nekog osnovnog sredstva veća od njegove naknadive vrijednosti, knjigovodstvena vrijednost osnovnog sredstva se neposredno smanjuje do iznosa naknadive vrijednosti (Napomena 2.13).

2.12. Amortizacija

a) Amortizacija nematerijalnih ulaganja

Nematerijalna ulaganja se amortizuju tokom njihovog ekonomskog korisnog vijeka trajanja.

Amortizacija nematerijalnih ulaganja obračunava se primjenom proporcionalnog metoda u cilju otpisa imovine u toku njenog procijenjenog korisnog vijeka upotrebe.

Rezidualna vrijednost i preostali korisni vijek upotrebe se provjeravaju i modifikuju, ako se ukaže potreba na dan bilansa stanja.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2008.

2. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

2.12. Amortizacija (Nastavak)

Korisni vijek upotrebe nematerijalnih ulaganja nabavljenih u toku godine utvrđuje se u skladu sa ugovorom o korišćenju tih ulaganja. Ukoliko se ugovorom o korišćenju nematerijalnih ulaganja ne precizira period korišćenja, kao što je to slučaj za softvere, korisni vijek upotrebe se procjenjuje na 5 godina. Primijenjene stope su prikazane u pregledu koji slijedi.

<u>Nematerijalna ulaganja</u>	<u>Korisni vijek (godina)</u>
Telekomunikacione licence:	
- Fiksna telefonija	
a) Telekomunikaciona licenca - (obavljanje javnih fiksnih telekomunikacionih usluga)	25
b) Telekomunikaciona licenca - (obavljanje međunarodnog saobraćaja)	23
c) IPTV licenca	10
- mobilna telefonija	15
- internet mreža	5
Kupljeni softveri	5
Microsoft licenca	5

b) Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme

Zemljište se ne amortizuje. Amortizacija ostalih sredstava se obračunava na nabavnu vrijednost na početku godine kao i na osnovna sredstva stavljena u upotrebu tokom godine, primjenom proporcionalnog metoda u toku njihovog korisnog vijeka upotrebe.

Rezidualna vrijednost i preostali korisni vijek upotrebe se provjeravaju i modifikuju, ako se ukaže potreba na dan bilansa stanja. Ukoliko je potrebno rezidualna vrijednost i korisni vijek upotrebe nekretnina i opreme se revidira i koriguje, na dan bilansa stanja. U slučaju da se očekivanja razlikuju od prethodnih procjena, promjene su obračunate kao adekvatna korekcija računovodstvenih procjena i kalkulacija amortizacionih troškova za tekući i naredni period.

<u>Glavne grupe nekretnina i opreme</u>	<u>Procijenjeni korisni vijek (godina)</u>
Mjesne mreže	20
Optički kabl	20
Telefonska centrala sa pripadajućom opremom	7
Prenosni sistemi i oprema za prenos	10
Računari i računarska oprema	3
Mipnet mreža	5
Ruteri i prekidači	5

2.13. Obezvrjeđenje nefinansijskih sredstava

Nefinansijska sredstva se provjeravaju u cilju identifikacije obezvrjeđenja kada god događaji ili promjene okolnosti ukazuju da knjigovodstvena vrijednost sredstava ne predstavlja njihovu naknadivu vrijednost. Gubitak od obezvrjeđenja se priznaje u iznosu u kom knjigovodstvena vrijednost sredstava prelazi iznos njihove naknadive vrijednosti. Naknadiva vrijednost je neto prodajna cijena sredstva ili njegova vrijednost u upotrebi, u zavisnosti od toga koja je od ovih vrijednosti veća. Za svrhe identifikacije obezvrjeđenja, sredstva su grupisana po najnižim nivoima za koje su odvojeno identifikovane jedinice koje generišu gotovinu.

Grupa je obavila test obezvrjeđenja pojedinačno za segmente fiksne i mobilne telefonije kao jedinica koja generišu gotovinu. Jedinica koja generiše gotovinu se testira na obezvrjeđenje jednom godišnje ili češće ukoliko je potrebno ili okolnosti ukazuju da je možda došlo do obezvrjeđenja.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2008.

2. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

2.13. Obezvrjeđenje nefinansijskih sredstava (Nastavak)

Budući da se akcije T-Mobile Crna Gora i Internet Crna Gora ne kotiraju na berzi niti postoji aktivno tržište za njihove akcije, nadoknativa vrijednost poslovnih jedinica i izvještajnih segmenata se izračunava na osnovu fer vrijednosti umanjene za troškove prodaje određene diskontovanim projektovanim tokovima gotovine ovih entiteta u narednih 10 godina sa konačnom vrijednošću. Ovo je u velikoj mjeri zasnovano na pretpostavkama te stoga u sebi sadrži rizik od izračunavanja materijalno različitih nadoknativih vrijednosti, ukoliko se pretpostavke na kojima je ovakav obračun zasnovan pokažu neadekvatnim. Grupa ima implementiranu politiku obavljanja testa obezvrjeđenja na osnovu desetogodišnje projekcije tokova gotovine zasnovano na razumnim i smislenim pretpostavkama koje predstavljaju najbolju moguću procjenu pretpostavki i očekivanja učesnika na tržištu u vezi sa skorijim sličnim transakcijama i referentnih vrijednosti date grane industrije.

U cilju određivanja nadoknativne vrijednosti, Grupa je obračunala fer vrijednost segmenata umanjenu za troškove prodaje. Prilikom obračuna, Crnogorski Telekom je koristio prosječnu ponderisanu cijenu kapitala (weighted average cost of capital – WACC) prije oporezivanja, u zavisnosti od zemlje u kojoj lice posluje i podsektora telekomunikacija. Procjene stalne stope rasta (perpetual growth rate – PGR) takođe zavise od zemlje u kojoj lice posluje i podsektora telekomunikacija. WACC se određuje na osnovu modela određivanja cijene finansijske imovine – CAPM (capital asset pricing model) koristeći se prosječnim beta koeficijentima grupe sličnih sredstava, desetogodišnjeg beskuponskog prinosa i dugovnog racia u skladu sa uobičajenom zaduženosti sličnih telekomunikacijskih kompanija, dok su upotrijebljene PGR stope rasta u skladu sa dugoročnim stopama rasta u telekomunikacijskom sektoru.

Naredna tabela daje prikaz WACC i PGR upotrijebljenih u izračunavanju poslovnih rezultata Grupe na nacionalnom nivou s ciljem određivanja obezvrjeđenja segmenata.

Jedinica koja generiše gotovinu	WACC (%)		PGR (%)	
	2007	2008	2007	2008
T-Com	10.41	10.74	-1.0	-1.0
T-Mobile	11.33	11.07	0.5	0.5

Tabela ispod uključuje analize osjetljivosti koje prikazuju koliki je iznos obezvrjeđenja koje bi trebalo biti priznato na dan 31. decembra 2008. godine po segmentima ako se upotrijebe 19% niži tokovi gotovine nego što su upotrijebljeni u obračunima, ili 14% od WACC ili -11% od PGR za T-Com ili 77% niži tokovi gotovine ili 53% od WACC za T-Mobile, uz ostale pretpostavke nepromijenjene (ceteris paribus). Bilo kakva kombinacija ovih hipotetičkih promjena rezultirala bi većim iznosima obezvrjeđenja. Procenti koji su objelodanjeni u okviru analize osjetljivosti predstavljaju procenat zaokružen na najbliži cijeli procenat (bez decimala) koji bi doveo do obezvrjeđenja (na primjer, dok bi do obezvrjeđenja došlo primjenom WACC od 14%, isto bi izostalo ako bi se primjenjivao WACC od 13%).

Analize osjetljivosti T-Com obračuna obezvrjeđenja segmenata u 2008 (iznosi u EUR)	Tokovi gotovine (-19%)	WACC (14%)	PGR (-11%)
T-Com	(481)	(5,096)	(196)
Analize osjetljivosti T-Mobile obračuna obezvrjeđenja segmenata u 2008 (iznosi u EUR)	Tokovi gotovine (- 77%)	WACC (53%)	PGR (N/A)
T-Mobile	(1.162)	(577)	N/A

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2008.

2. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

2.13. Obezvrjeđenja nefinansijskih sredstava (Nastavak)

Iznad opisani test obezvrjeđenja pokazao je da je nadoknativa vrijednost jedinica koje generišu gotovinu u Grupi veća je od njihove knjigovodstvene vrijednosti te stoga nema potrebe za priznavanjem obezvrjeđenja nemonetarnih sredstava.

Grupa na datum svakog izvještajnog perioda procjenjuje da li postoji indikacija da gubitak po osnovu obezvrjeđenja sredstava iz prethodnih perioda više ne postoji ili je umanjcn. Ukoliko postoje takve indikacije, Grupa procjenjuje naknativi iznos sredstva. Gubitak po osnovu obezvrjeđenja iz prethodnog perioda se ukida samo ukoliko postoji promjena u procjenama koje su korišćene da bi se odredila naknativa vrijednost sredstva od perioda nastanka posljednjeg gubitka po osnovu obezvrjeđenja. Gubitak po osnovu obezvrjeđenja iz prethodnog perioda se ukida samo ukoliko postoji promjena u procjenama koje su korišćene da bi se odredila naknativa vrijednost sredstva od perioda nastanka posljednjeg gubitka po osnovu obezvrjeđenja. U navedenom slučaju, knjigovodstvena vrijednost sredstva se povećava do njegove naknative vrijednosti. To povećanje jednako je ukidanju gubitka po osnovu obezvrjeđenja. Ukidanje gubitka po osnovu obezvrjeđenja se odražava na dobitak ili gubitak.

2.14. Finansijska sredstva

Grupa klasifikuje svoja finansijska sredstva u sljedeće kategorije: kredite i potraživanja i finansijska sredstva raspoloživa za prodaju. Klasifikacija zavisi od prihode i svrhe za koju se finansijska sredstva pribavljaju i određuje se prilikom prvobitnog priznavanja. Grupa još nije iskoristila mogućnost određivanja finansijske imovine na osnovu njihovog inicijalnog priznavanja po fer vrijednosti.

Gubitak od obezvrjeđenja ostalih ne-tekućih finansijskih sredstava se uključuje u okviru „ostalih poslovnih rashoda“.

(ii) Krediti i potraživanja

Krediti i potraživanja su nederivatna finansijska sredstva sa fiksnim ili određenim plaćanjima koja nisu kotirana na aktivnim tržištima. Prikazana su u okviru obrtnih sredstava, osim onih koji dopijevaju 12 mjeseci nakon datuma bilansa stanja. Takva sredstva su klasifikovana u okviru stalne imovine.

Potraživanja iz poslovnih odnosa i ostala potraživanja se inicijalno priznaju po njihovoj fer vrijednosti. Nakon inicijalnog priznavanja, potraživanja se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti, korišćenjem metoda efektivne kamatne stope, umanjenoj za ispravku vrijednosti po osnovu priznanog obezvrjeđenja. Umanjenje vrijednosti po osnovu obezvrjeđenja potraživanja se vrši u slučajevima kada Grupa ima objektivni dokaz da neće biti u mogućnosti da izvrši naplatu potraživanja u skladu sa predviđenom dinamikom naplate. Iznos ispravke vrijednosti predstavlja razliku između nominalne vrijednosti potraživanja i sadašnje vrijednosti precijenjenog budućeg gotovinskog toka, diskontovano efektivnom kamatnom stopom. Iznos ispravke vrijednosti potraživanja iskazuje se u bilansu uspjeha.

Dugoročni krediti predstavljaju kredite odobrene zaposlenima za stambene potrebe. Ovi krediti sa sobom nose značajno nižu kamatnu stopu od preovlađujuće stope na tržištu. Ove investicije su prikazane po svojoj fer vrijednosti koja se određuje kao sadašnja vrijednost svih budućih priliva u gotovini koja se diskontuje za iznos preovlađujuće tržišne kamatne stope za slične instrumente (slične po valuti, roku otplate, vrsti kamatne stope i drugim faktorima), sa sličnim kreditnim rejtingom. Taj diskont predstavlja vrijednost koju Grupa priznaje kao refundaciju zaposlenom i u bilansu uspjeha se prikazuje ravnomjerno u toku perioda na koji je kredit odobren: ili očekivanog radnog vijeka zaposlenog, u zavisnosti koji je kraći.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

Za godinu završenu 31. decembra 2008.

2. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

2.14. Finansijska sredstva (Nastavak)

(ii) Krediti i potraživanja (Nastavak)

Dugoročni krediti namijenjeni zaposlenima odnose se i na dugoročne kredite za određeni broj zaposlenih za koje je Grupa u obavezi da otpiše ostatak kredita, ukoliko su ispunjena naredna dva uslova: 1) da je 25% kredita otplaćeno; i 2) da je istekao obavezujući period rada u Grupi određen ugovorom. Grupa ocjenjuje vjerovatnoću ispunjenja obavezujućeg perioda lojalnosti firmi od strane zaposlenih (prije svega imajući u vidu da je u toku obavezujućeg perioda lojalnosti firmi 25% kredita otplaćeno). U slučaju da Grupa ocijeni da zaposleni neće ispuniti obavezujući period lojalnosti firmi, Grupa priznaje kreditna potraživanja po fer vrijednosti koja podrazumijeva sadašnju vrijednost potraživanja diskontovanu po tekućoj tržišnoj kamatnoj stopi (naknadno umanjenoj za gubitke po osnovu obezvrjeđenja potraživanja u skladu sa očekivanim budućim prilivima). Razlika između niže ugovorne kamatne stope i tržišne kamatne stope predstavlja fer vrijednost koju Grupa priznaje kao refundaciju zaposlenom i u bilansu uspjeha se prikazuje ravnomjerno u toku perioda na koji je kredit odobren ili očekivanog radnog vijeka zaposlenog, u zavisnosti koji je kraći.

Ukoliko se očekuje da će zaposleni ispuniti obavezujući period lojalnosti firmi, 25% kredita inicijalnog iznosa kredita se priznaje kako je navedeno u prethodnom pasusu. 75% inicijalnog iznosa kredita se tretira kao unaprijed isplaćene beneficije zaposlenima i amortizuje se proporcionalnom metodom u toku obavezujućeg perioda lojalnosti sve do potpune isplate beneficija (tj. sve dok zaposleni svojim radom stiče pravo na buduće beneficije), zato što Grupa ima buduća očekivanja po osnovu priliva ekonomskih beneficija sačržanih u takvom sredstvu u toku obavezujućeg perioda lojalnosti. U suprotnom, prekid ugovora od strane zaposlenog (u slučaju kada zaposleni prekine ugovor prije isteka obavezujućeg perioda lojalnosti) će, u skladu sa odredbama zaključnog ugovora, dovesti do refundacije sredstava. Amortizacija unaprijed plaćenih beneficija je iskazana u bilansu uspjeha u okviru Ostalih troškova zaposlenih.

Tokom 2007. godine, u skladu sa Pravilnikom zahtjeva za rješavanje stambenog pitanja zaposlenog, Grupa je riješila da dodijeli stambene kredite zaposlenima u ukupnom beskamatnom iznosu od EUR 1,282,000. Ovi krediti su odobreni na period od 20 godina kako bi se neki od ključnih zaposlenih zadržali u Društvu. Ukupan iznos kredita obračunat po zaposlenom kreće se u rasponu od EUR 28,000 do EUR 42,000. Uslov za realizaciju kredita jeste da zaposleni bude radno angažovan u Društvu na minimum period od tri godine. Ukoliko zaposleni napusti društvo prije isteka navedenog roka, on je u obavezi da odjednom otplati preostali dio kredita. Ukoliko zaposleni ne izmiri svoju obavezu, društvo ima pravo da aktivira hipotekuzalogu i realizuje svoje potraživanje. Na dan 31. decembra 2007. godine, iznos kredita odobrenih zaposlenima ovog tipa uključeni su u ukupan iznos svih kredita odobrenih zaposlenima.

Iznos rezervisanja za obezvrjeđenje kredita zasnovan je na procjeni Rukovodstva na dan objelodanjivanja bilansa stanja nakon što su uzeti u obzir tokovi gotovine koji mogu rezultirati iz prinudne naplate umanjene za sve troškove sticanja i prodaje sredstva obezbjeđenja. Ipak, za mnoge vrste obezbjeđenja, naročito nekretnine, u Crnoj Gori su bile ozbiljno ugrožene skorim nestabilnostima na globalnom finansijskom tržištu, što je rezultiralo niskim nivoom likvidnosti za određene vrste sredstava. Kao rezultat, ostvariva vrijednost prinudne naplate može se razlikovati od procijenjene vrijednosti koja se obračunava za obezvrjeđenje.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2008.

2. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

2.14. Finansijska sredstva (Nastavak)

(iii) Dugoročni finansijski plasmani raspoloživi za prodaju

Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju su nederivatna finansijska sredstva koja su ili označena u ovoj kategoriji ili nisu kvalifikovana ni u jednoj od ostalih kategorija. Uključuju se u ostalu stalnu imovinu, osim ako rukovodstvo namjerava da otuđi plasman u toku 12 mjeseci od datuma bilansa stanja.

Finansijski plasmani raspoloživi za prodaju (dugoročni i kratkoročni) sastoje se od učešća u kapitalu i inostranih subjekata.

Kupovina i prodaja dugoročnih finansijskih plasmana se priznaje na datum trgovanja – tj. datum kada Društvo pristaje da kupi ili proda plasman.

Nakon početnog priznavanja svi dugoročni finansijski plasmani raspoloživi za prodaju iskazuju se po fer vrijednosti, sa izuzetkom što svaki plasman koji nema tržišnu cijenu formiranu na aktivnom tržištu odnosno čija fer vrijednost ne može biti pouzdano određena, iskazan je po nabavnoj vrijednosti uključujući transakcione troškove, umanjenoj za priznato obezvrjeđenje vrijednosti navedenih plasmana.

Dobici i gubici koji proizilaze iz promjena fer vrijednosti finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju priznaju se direktno u kapitalu u okviru revalorizacionih rezervi, uz izuzetak gubitaka po osnovu obezvrjeđenja koji se priznaju direktno u bilansu uspjeha. Dobici ili gubici po osnovu prodaje, ili obezvrjeđenja ovih hartija od vrijednosti koji su prethodno priznati u revalorizacionih rezervama se uključuju u bilans uspjeha tekućeg perioda.

Fer vrijednost se određuju na aktivnom tržištu, ili u slučaju odsustva aktivnog tržišta, na osnovu najbolje procjene Telekoma o iznosu fer vrijednosti navedenih ulaganja korišćenjem metoda diskontovanja novčanih tokova ili oslanjanjem na mišljenje nezavisnog eksperta.

(iv) Obezvrjeđenje

Na svaki datum bilansa stanja, Grupa procjenjuje da li postoji objektivni dokaz da je neko finansijsko sredstvo ili grupa finansijskih sredstava obezvrjeđena. U slučaju ulaganja u povezana pravna lica i pridružena društva, značajno opadanje fer vrijednosti ulaganja ispod njegove nabavne vrijednosti smatra se indikatorom obezvrjeđenja plasmana. Ukoliko postoji bilo kakav indikator koji ukazuje na obezvrjeđenje ulaganja u povezana pravna lica i pridružena društva, ukupni gubitak – koji predstavlja razliku između nabavne vrijednosti ulaganja i sadašnje fer vrijednosti, umanjene za gubitke po osnovu obezvrjeđenja finansijskog sredstva prethodno priznatih u bilansu uspjeha, isključuje se iz kapitala i priznaje u bilansu uspjeha u cjelosti.

(v) Obezvrjeđenje potraživanja iz poslovnih odnosa

Obezvrjeđenje potraživanja po osnovu prodaje usluga vrši se na osnovu procjenjivanja naplativosti od strane rukovodstva Grupe, a na osnovu prethodne naplate potraživanja od preplatnika.

Kada postoji objektivni dokaz o obezvrjeđenju kredita i potraživanja ili hartija od vrijednosti koje se drže do dospijeća a iskazuju se po amortizovanoj nabavnoj vrijednosti, iznos gubitka po osnovu obezvrjeđenja predstavlja razliku između knjigovodstvene vrijednosti sredstva i sadašnje vrijednosti procijenjenih budućih gotovinskih tokova (isključujući buduće kreditne gubitke koji još nisu nastali) diskontovanih originalnom efektivnom kamatnom stopom finansijskog sredstva (tj. efektivnom kamatnom stopom koja je važila prilikom inicijalnog priznavanja). Knjigovodstvena vrijednost sredstva se umanjuje direktno ili preko ispravke vrijednosti. Iznos gubitka po osnovu obezvrjeđenja se priznaje u bilansu uspjeha.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2008.

2. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

2.15. Krediti i ostale pozajmice

Kredit i ostale pozajmice se prvobitno prikazuju po fer vrijednosti umanjenoj za iznos transakcionih troškova pribavljanja kredita. Nakon inicijalnog priznavanja, kredit se iskazuje po amortizovanoj vrijednosti. Bilo koja razlika između vrijednosti primljenih sredstava i amortizovane vrijednosti prikazuje se u bilansu uspjeha tokom perioda trajanja kredita, korišćenjem efektivne kamatne stope.

2.16. Obaveze iz poslovanja i ostale obaveze

Obaveze prema dobavljačima se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti korišćenjem efektivne kamatne stope. U momentu inicijalnog priznavanja iskazuju se po fer vrijednosti.

2.17. Rezervisanja

Rezervisanja se priznaju i vrše kada Grupa ima zakonsku ili ugovorenu obavezu kao rezultat prošlih događaja i kada je vjerovatno da će odliv resursa koji stvaraju ekonomske dobiti biti potreban da se izmiri obaveza i kada se može pouzdano procijeniti iznos obaveze. Rezervisanja se ne priznaju za buduće poslovne gubitke.

Rezervisanja se odmeravaju po sadašnjoj vrijednosti izdataka koji će nastati kada se takve obaveze izmire korišćenjem stope prije oporezivanja koja odražava tekuće tržišne procjene vremenske vrijednosti novca i rizika specifičnih za obavezu. Povećanje rezervisanja usljed isteka vremena priznaje se kao rashod po osnovu kamata.

2.18. Beneficije zaposlenih

a) Porezi i doprinosi za obezbjeđenje socijalne sigurnosti zaposlenih

U skladu sa propisima koji se primjenjuju u Republici Crnoj Gori, Grupa je u obavezi da plaća doprinose državnim fondovima, kojima se obezbjeđuje socijalna sigurnost zaposlenih. Ove obaveze uključuju doprinose za zaposlene na teret poslodavca u iznosima obračunatim po stopama propisanim relevantnim zakonskim propisima. Grupa je takođe, obavezna da od bruto plata zaposlenih obustavi doprinose i da ih, u ime zaposlenih, uplati tim fondovima. Doprinosi na teret poslodavca i doprinosi na teret zaposlenog se knjiže na teret rashoda perioda na koji se odnose i priznaju se u okviru Troškova zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda.

Grupa nema daljih obaveza prema zaposlenima osim mjesečne uplate po osnovu doprinosa penzionom fondu.

b) Otpremnine za prekid radnog odnosa

Otpremnine za prekid radnog odnosa dospijevaju za isplatu kada Grupa okonča radni odnos zaposlenog prije datuma ispunjavanja uslova za dobijanje otpremnine za odlazak u penziju ili kada zaposleni prihvati u bilo koje vrijeme da dobrovoljno napusti radno mjesto u zamjenu za te beneficije. Grupa priznaje otpremnine za prekid radnog odnosa, kada je odlučeno da se raskine ugovor o radu sa postojećim zaposlenim na osnovu detaljnog formalnog plana bez mogućnosti povratka na posao ili u slučaju kada je potrebno obezbjeđiti otpremnine za prekid radnog odnosa kao rezultat ponude zaposlenima napravljene kako bi se ohrabrilu dobrovoljno napuštanje radnog mjesta. Naknade koje dospijevaju nakon više od 12 mjeseci nakon datuma bilansa stanja se diskontuju i svode na njihovu sadašnju vrijednost.

Beneficije zaposlenima koje se plaćaju bez obzira na razlog odlaska zaposlenog se tretiraju kao beneficije nakon prestanka radnog odnosa.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

Za godinu završenu 31. decembra 2008.

2. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

2.18. Beneficije zaposlenih (nastavak)

c) Otpremnine za odlazak u penziju

Definisana obaveza isplate naknada po osnovu otpremnina obračunava se godišnje od strane nezavisnog ovlaštenog aktuara korišćenjem metoda projektovanih jedinica kreditiranja. Sadašnja vrijednost definisanih obaveza isplate beneficija je određena diskontovanjem očekivanih budućih isplata primjenom kamatne stope visoko kvalitetnih korporativnih obveznica od 3% (2006: 5%).

Aktuarski dobiti i gubici proistekli iz prethodnih korekcija i promjena u aktuarskim očekivanjima koji su veći od 10% vrijednosti planskog sredstva ili 10% sadašnje vrijednosti obaveze za definisana primanja po osnovu beneficija, priznaju se u korist ili na teret bilansa uspjeha u toku očekivanog prosječnog preostalog radnog vijeka zaposlenih. Troškovi naknada zaposlenih stečenih po osnovu izvršenog rada se priznaju direktno do nivoa do koga su naknade već iskorišćene, a amortizuju se po proporcionalnoj osnovi tokom prosječnog perioda u kome se naknade iskoriste.

d) Jubilarne nagrade

U skladu sa potpisanim Pojedinačnim kolektivnim ugovorima u okviru Grupe, Telekom, T Mobile i Internet CG su u obavezi da isplate otpremnine u iznosu od 10 minimalnih mjesečnih zarada ostvarenih u društvima između 3 i 9 minimalnih mjesečnih zarada po osnovu jubilarnih nagrada za rad ostvaren u društvu. Broj minimalnih mjesečnih zarada po osnovu jubilarnih nagrada u zavisnosti od godina radnog staža zaposlenih prikazan je u sljedećoj tabeli:

Godine radnog staža u Društvu	Broj najnižih cijena rada
10	3
20	5
30	7
34 (žene)	9
39 (muškarci)	9

Obaveze po osnovu jubilarnih nagrada se obračunavaju na isti način kao definisani planovi beneficija (kao što je objelodanjeno u 2.19c)), osim za aktuarske dobitke i gubitke proistekle iz jubilarnih plaćanja, kao i troškovi naknada zaposlenih stečenih po osnovu izvršenog rada se priznaju direktno u bilansu uspjeha u periodu u kojem su nastali.

2.19. Odloženi i tekući porez na dobit

Odloženi porez na dobit je obezbjeđen u potpunosti, korišćenjem metoda obaveze, koji se usredsređuje na privremene razlike koje se pojavljuju između poreske osnovice dijela imovine ili obaveza i njihovih knjigovodstvenih iznosa u finansijskim izvještajima. Odloženi porez na dobit se određuje korišćenjem poreskih stopa (i zakonima koji regulišu porez na dobit) koje su u primjeni ili za koje se očekuje da će biti u primjeni u periodu kada se sredstvo realizuje ili obaveza izmiruje.

Odložena poreska sredstva su iznosi poreza na dobit naknadivi u budućim periodima koji se priznaju za sve privremene razlike koje se mogu odbiti u mjeri.

Tekući porez na prihod se obračunava u skladu sa usvojenom poreskom regulativom na dan sastavljanja bilansa stanja. Rukovodstvo periodično procjenjuje poreske pozicije sa osvrtom na situacije definisane usvojenom poreskom regulativom i gdje ima osnova Rukovodstvo određuje rezervisanja za iznose koje očekuje da će platiti Poreskoj upravi.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2008.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

2.19. Odloženi i tekući porez na dobit (Nastavak)

Stavke poreskih pozicija Grupe koje predstavljaju procjenu, ponovno se procjenjuju od strane rukovodstva Grupe na datum svakog bilansa stanja. Obaveze se knjiže za pozicije poreza na dobit, ako rukovodstvo procjenjuje da će najverovatnije rezultovati dodatnim poreskim obavezama u slučaju da poreske vlasti odluče da naknadno ispituju ove pozicije. Procjena se zasniva na tumačenju poreskih zakona koji su stupili na snagu na datum bilansa stanja, svim poznatim sudskim odlukama i odlukama drugih nadležnih tijela vezano za ova pitanja. Obaveze za zatezne kamate, kamate i ostale poreze se priznaju na osnovu najbolje procjene rukovodstva o potencijalnom odlivu sredstava potrebnom da se obaveze ramire na datum bilansa stanja.

2.20. Porezi, doprinosi i druge dažbine koje ne zavise od rezultata poslovanja

Porezi, doprinosi i druge dažbine koje ne zavise od rezultata poslovanja Društva uključuju poreze na nekretnine, doprinose na teret poslodavca po osnovu zarada, kao i razne ostale poreze i doprinose plaćene na osnovu republičkih i opštinskih propisa. Sve prethodno pomenute vrste poreza i doprinosa su uključene u bilans uspjeha kao dio ostalih poslovnih rashoda.

2.21. Akcijski kapital

Akcije iz redovnog poslovanja se klasifikuju kao kapital. Dodatni troškovi koji su direktan proizvod emitovanja novih akcija ili mogućnosti prikazani su u kapitalu kao odbitak od priliva, umanjen za iznos poreza.

2.22. Priznavanje prihoda od fiksne telefonije

Prihodi od prodaje se iskazuju po fer vrijednosti. Prihodi se priznaju i evidentiraju u trenutku pružanja ugovorene usluge ako se mogu pouzdano izmjeriti i kada je vjerovatno da će doći do priliva budućih ekonomskih koristi u Grupu.

2.22.1 Prihodi od telekomunikacionih usluga

2.22.1.1 Odlazni domaći i međunarodni pozivi

Prihod od poziva unutar Crne Gore, i odlazećih internacionalnih poziva su naplaćeni su od korisnika Telekoma, i knjiženi su po njihovoj fakturisanom vrijednosti umanjenoj za efektivni diskont i PDV, u trenutku rezervisanja za ugovorene usluge.

2.22.1.2 Telekomunikaciona pretplata

Telekomunikaciona pretplata predstavlja nadoknadu za korišćenje telefonskih linija. Pretplata se korisnicima fakturiše mjesečno, bez obzira na njihovo korišćenje mreže.

2.22.1.3 Mjesečna radio-difuzna pretplata

Od 1. januara 2004. godine do 31. avgusta 2007. godine, prihodi po osnovu mjesečne radio-difuzne pretplate (RTV odnosno pretplata radio i TV difuzije, zajedno) fakturiše Crnogorski Telekom u ime i za račun Agencije za radio-difuziju, pri čemu se navedena pretplata ne uključuje u prihode Grupe. Agencija za radio-difuziju snosi rizik naplate potraživanja po osnovu mjesečne radio-difuzne pretplate od 1. januara 2004. godine. Grupa nije povajder radio difuznih usluga i u skladu sa navedenim, nema bilo kakav kreditni rizik povezan sa navedenim uslugama, kao ni bilo kakav uticaj na formiranje njihovih cijena. Prihodi se priznaju samo prihod od provizije po osnovu naplate.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

Za godinu završenu 31. decembra 2008.

2. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)**2.22. Priznavanje prihoda od fiksne telefonije (Nastavak)**

Od 1. septembra, 2007 godine, radio-televizijska pretplata se ne naplaćuje od strane Crnogorskog Telekomu, budući da je obaveza istekla a novi ugovor po tom osnovu nije zaključen. Naplata prethodno fakturisanih usluga je nastavljena po osnovu već sklopljenih ugovora.

2.22.2 Prihodi i rashodi po osnovu direktnih međunarodnih dolaznih i odlaznih poziva

Prihodi i rashodi po osnovu međunarodnih dolaznih i odlaznih poziva uključuju prihode i rashode po osnovu ostvarenog međunarodnog saobraćaja preko Zajednice JPTT i Telekomu Srbija, kao i prihode i rashode po osnovu direktnog međunarodnog saobraćaja i obračuna izmirenja obaveza.

Prihodi i rashodi po osnovu direktnog međunarodnog saobraćaja i obračuna odnose se na prihode i rashode od međunarodnih dolaznih, odnosno odlaznih poziva ostvarenih sa zemljama sa kojima je Grupa uspostavila direktan obračun međunarodnog telefonskog saobraćaja. Dio ostvarenih prihoda odnosno rashoda po navedenom osnovu, evidentiran je na osnovu procjene izvršene u skladu sa internim obračunima ostvarenog saobraćaja.

2.22.3 Prihodi i rashodi interkonekcije

Prihodi interkonekcije obuhvataju prihode po osnovu ostvarenog dolaznog telefonskog saobraćaja mobilnog operatera T-Mobile d.o.o., Podgorica, ProMonte GSM d.o.o., Podgorica, i od jula 2007. godine M-tel d.o.o. i Telekomu Srbije koji tranzitira preko ili se završio u mreži Telekomu Crne Gore.

Rashodi interkonekcije obuhvataju rashode po osnovu ostvarenog odlaznog saobraćaja korisnika Telekomu upućenog korisnicima pojedinih kompanija mobilne telefonije i Telekomu Srbije na teritoriji Republike Srbije.

Budući da Grupa ukida i inicira saobraćaj u i iz svoje mreže, djeluje kao upravitelj i u skladu sa navedenim, prihodi i rashodi interkonekcije su prikazani u bruto iznosima u ovim finansijskim izvještajima. Prihodi i rashodi interkonekcije se priznaju u trenutku njihovog nastanka odnosno u trenutku pružanja usluge. Prihodi su prikazani po nabavnoj vrijednosti, umanjenoj za PDV i popuste.

Prihod se primarno ostvaruje od usluga koje se pružaju pretplatnicima i trećim povezanim licima upotrebom mreža fiksne i mobilne telefonije. Prihod se priznaje kada se iznos dobiti može pouzdano izmjeriti, kada je izvjesno da će društvo steći korist od budućih aktivnosti, a posebni uslovi su opisani u grupama aktivnosti koje su opisane paragrafima koji slijede.

Angažovanja prema pretplatnicima uglavnom uključuju naknadu aktivacije, prodaju opreme, pretplatu i mjesečnu naknadu za korišćenje mreže. Grupa smatra da će različite grupe ovih aktivnosti biti priznate kao različiti izvori zarade za svrhe IFRS izvještavanja i klasifikuje prihod za svaku od kategorija kao što je prikazano u Napomeni 24 upotrebom rezidualne metode.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2008.

2. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

2.23. Prihodi mobilne telefonije

2.23.1 Post-paid usluge

A) Prihodi odlaznog saobraćaja

Odlazni saobraćaj predstavlja upotrebu telekomunikacione mreže Grupe od strane korisnika i ostalih trećih strana. Korisnicima i trećim stranama se naplaćuje odlazni saobraćaj na osnovu njihovog korišćenja, pomnoženo sa cijenom koja je precizirana ugovorom. Prihodi se priznaju u trenutku pružanja usluge.

B) Prihodi od mjesečne pretplate

Post-paid pretplata predstavlja nadoknadu za korišćenje mreže mobilne telefonije. Pretplata se novim post-paid pretplatnicima fakturiše za tekući mjesec, odnosno za mjesec u kom su aktivirani, dok se za postojeće post-paid pretplatnike fakturiše za mjesec unaprijed bez obzira na njihovo korišćenje mreže.

2.23.2 Pre-paid prihodi

Prihodi od pre-paid usluga se evidentiraju u trenutku prodaje pre-paid bonova (vaučera), s tim što se na kraju obračunskog perioda vrši razgraničenje prihoda po osnovu neutrošenih minuta.

2.23.3 Prihodi od prodaje robe i nabavna vrijednost prodate robe

Prihodi od prodaje robe najvećim dijelom se odnose na prodaju post-paid i pre-paid paketa i mobilnih telefonskih aparata. Navedeni prihodi od prodaje robe koji se odnose na prodaju post-paid paketa i mobilnih aparata evidentiraju se u trenutku prodaje, dok se prihodi od prodaje robe koji se odnose na prodaju pre-paid paketa evidentiraju u trenutku pružanja usluge.

Nabavna vrijednost prodate robe uključuje vrijednost prodatih pre-paid vaučera ("MO Bonova"), SIM kartica i mobilnih telefonskih aparata i evidentira se u trenutku prodaje.

2.23.4 Prihodi i rashodi po osnovu roaming-a

Prihodi i rashodi po osnovu roaming-a od i prema operaterima mobilne telefonije koji se nalaze izvan teritorije Republike Crne Gore iskazani su po fakturisanim vrijednostima operatera mobilne telefonije sa kojima Grupa ima sklopljen Ugovor o međunarodnom GSM roaming-u.

Finansijska klirinška kuća Cibernet prati saobraćaj, usaglašen i potvrđen od tehničke klirinške kuće EDS, i u ime Grupe, vrši naplatu odnosno plaćanja po osnovu usaglašenih potraživanja i obaveza od i prema operaterima mobilne telefonije.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2008.

2. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

2.23.5 Prihodi i rashodi interkonekcije

Prihodi od interkonekcije obuhvataju prihode od domaćeg i međunarodnog saobraćaja upućenog od korisnika ProMonte GSM d.o.o., Podgorica ("ProMonte GSM") i ostalih korisnika preko mreže Grupe. Rashodi interkonekcije obuhvataju rashode po osnovu ostvarenog odlaznog saobraćaja korisnika T-Mobile upućenog korisnicima ProMonte GSM i ostalim korisnicima preko mreže Grupe. Prihodi i rashodi interkonekcije prikazani su u bruto iznosu u ovim finansijskim izvještajima obzirom da Grupa prekida i inicira saobraćaj u i iz mreže. Prihodi i rashodi interkonekcije se evidentiraju u trenutku nastanka navedenih usluga.

2.24. Prihodi od prodaje internet usluga

Prihodi od prodaje se iskazuju po fer vrijednosti primljene nadoknade ili potraživanja. Prihodi se priznaju umanjeni za porez na dodanu vrijednost (PDV) i popuste.

Prihodi se najvećim dijelom odnose na prihode ostvarene prodajom iznajmljenih linija, Internet kapaciteta i prodajom usluga interneta, fizičkim i pravnim licima. Prihodi se priznaju kada se iznos prihoda može pouzdano izmjeriti i kada je vjerovatno da će doći do priliva budućih ekonomskih koristi u Grupu.

Unaprijed naplaćeni prihodi se iskazuju kao odloženi prihodi i prenose u redovne prihode u trenutku izvršenja usluge.

2.25. Ostali rashodi telekomunikacionih usluga

Ostali prihodi obuhvataju uglavnom prihode od ostalih usluga kao što su iznajmljivanje telefonskih kapaciteta, telefonskih linija, listing poziva, usluge govorne pošte, telegrama i drugo. Navedeni prihodi evidentiraju se u periodu u kome su nastali. Iznosi fakturisani za nove priključke korisnika se evidentiraju u periodu u kome je korisnik priključen.

2.26. Troškovi operativnog zakupa

Operativni zakup predstavlja zakup u kojem su značajan dio rizika i koristi povezani sa vlasništvom zadržani od strane zakupodavca. Troškovi zakupa najvećim dijelom se odnose na zakup interneta, vodova, poslovnog i skladišnog prostora i ostalih troškova zakupa. Troškovi zakupa iskazani su u bilansu uspjeha u stvarno nastalim iznosima, odnosno primjenom proporcionalne metode, tokom trajanja ugovora o zakupu.

2.27. Prihodi / rashodi od kamata i drugi troškovi pozajmljivanja

Prihodi i rashodi po osnovu kamata i drugi troškovi pozajmljivanja knjiže se u korist i na teret obračunskog perioda na koji se odnose, korišćenjem metode efektivne kamatne stope.

2.28. Prihodi od dugoročnih plasmana

Prihodi od dividendi po osnovu ulaganja u dugoročne finansijske plasmane priznaju se kada se ostvari pravo na primanje dividendi.

2.29. Pravična (fer) vrijednost

Poslovna politika Grupe je da objelodani informacije o fer vrijednosti aktive i pasive za koju postoje zvanične tržišne informacije i kada se pravična vrijednost značajno razlikuje od knjigovodstvene vrijednosti. U Republici Crnoj Gori, ne postoji dovoljno tržišnog iskustva, kao ni stabilnosti i likvidnosti kod kupovine i prodaje potraživanja i ostale finansijske aktive i pasive, pošto zvanične tržišne informacije nisu u svakom trenutku raspoložive. Stoga, pravičnu vrijednost nije moguće pouzdano utvrditi u odsustvu aktivnog tržišta. Rukovodstvo Grupe vrši procjenu rizika i u slučajevima kada se ocijeni da vrijednost po kojoj se imovina vadi u poslovnim knjigama neće biti realizovana, vrši ispravku vrijednosti. Po mišljenju rukovodstva Grupe, iznosi u ovim finansijskim izvještajima odražavaju vrijednost koja je u datim okolnostima najvjerodostojnija i najkorisnija za potrebe izvještavanja.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

Za godinu završenu 31. decembra 2008.

2. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)**2.29. Pravična (fer) vrijednost (Nastavak)**

Rukovodstvo Grupe procjenjuje njenu ukupnu izloženost riziku, i u slučajevima kada procijeni da vrijednost sredstava iskazana u poslovnim knjigama nije realizovana, priznaje se rezervisanje. Prema mišljenju Rukovodstva, izvještajne knjigovodstvene vrijednosti su najvalidnije i najkorisnije izvještajne vrijednosti u skladu sa sadašnjim tržišnim uslovima.

Fer vrijednost finansijskih instrumenata kojima se ne trguje na aktivnom tržištu se utvrđuje korišćenjem tehnika procjene. Nominalna vrijednost umanjena za obezvrjeđenje potraživanja od kupaca i obaveza prema dobavljačima je približna njihovoj fer vrijednosti, na osnovu istorijskih podataka o stopama izmirenja navedenih potraživanja u prethodnom periodu. Fer vrijednost finansijskih obaveza za potrebe objelodanjivanja se procjenjuje diskontovanjem budućih ugovorenih novčanih tokova po važećim tržišnim kamatnim stopama raspoloživim Grupi za slične finansijske instrumente.

3. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZIKOM**3.1. Faktori finansijskih rizika**

Poslovne aktivnosti Grupe izlažu Grupu različitim finansijskim rizicima, uključujući kreditne rizike, rizik likvidnosti, rizik deviznih valuta i rizik kamatnih stopa. Grupa ne koristi derivativne finansijske instrumente na bilo kojoj drugoj formi osiguranja protiv gubitaka usljed rizika.

Ne postoji formalni okvir za upravljanje rizikom koji je uspostavljen u Grupi. Odbor direktora uglavnom se fokusira na kreditni rizik i rizik likvidnosti i djeluje prilikom individualnih slučajeva kako bi ublažio rizik i minimizirao gubitke.

Skorašnji usponi i padovi na globalnom i Crnogorskom finansijskom tržištu: Trenutna globalna kriza likvidnosti koja je krenula sredinom 2007. godine, dovela je, između ostalog, do nižeg nivoa dostupnih sredstava na tržištu kapitala, slabije likvidnosti na svim nivoima bankarskog sektora i često viša cijena kreditnih sredstava koje banke nabavljaju jedne od drugih, a zapažena je i veoma visoka nestabilnost na berzi. Neizvjesnosti na globalnim finansijskim tržištima su takođe dovele do kraha banaka i protiv čega se preduzimaju mjere u Sjedinjenim Američkim Državama, Zapadnoj Evropi, Crnoj Gori i kao i na ostalim zemljama. U svakom slučaju, ukupni efekti trenutne finansijske krize teško je predvidjeti i zaštititi se od istih. Rukovodstvo je u nemogućnosti da pouzdano procijeni efekte na finansijske izvještaje Grupe daljeg pogoršanja likvidnosti na finansijskim tržištima i još veće nestabilnosti valuta i tržišta kapitala. Rukovodstvo vjeruje da preduzima sve potrebne mjere da omogući i održi rast poslovnih aktivnosti Društva u datim okolnostima.

3.2. Kreditni rizik

Kreditni rizik se odnosi na gotovinu i gotovinske ekvivalente, depozite položene kod banaka, i na kreditnu izloženost potrošačima.

Odbor direktora Grupe je donio odluku koja će komercijalna banka biti partner Grupe, uzimajući u obzir sve faktore analize rizika: ukupnu imovinu, učešće na tržištu, sigurnost fondova. Principi upravljanja kreditnim rizikom usaglašeni su sa politikom rizika Matične kompanije Grupe. Da bi izbjegli značajnu koncentraciju kreditnog rizika, gotovina i gotovinski ekvivalenti i kratkoročni plasmani položeni su u pet različitih banaka. U skladu sa politikom rizika Matične kompanije Grupe, kratkoročni finansijski plasmani – oročeni depoziti su dodatno obezbijeđeni garancijom banke sa ciljem obezbjeđenja odgovarajuće sigurnosti plasmana. Upravljanje kreditnim rizikom uključuje sastavljanje detaljnih mjesečnih izvještaja o upravljanju sredstvima koji se podnose višem rukovodstvu sa svim neophodnim podacima o gotovini i kratkoročnim plasmanima.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE Za godinu završenu 31. decembra 2008.

3. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZIKOM

3.2. Kreditni rizik (Nastavak)

U slučaju da se pretplatnici pojedinačno nezavisno kategorizuju, te kategorije se koriste kod ocjene kreditnog rizika. U suprotnom, ako ne postoji pojedinačna kategorizacija, kontrola rizika procjenjuje kreditnu sposobnost pretplatnika, uzimajući u obzir prethodno iskustvo u naplati i ostale faktore. Osim ukupne izloženosti, Grupa nije izložena značajnoj koncentraciji kreditnog rizika budući da je njena izloženost rasprostranjena na veliki broj klijenata. Grupa koristi sistem podsjetnika koji rezultira obustavljanjem daljeg pružanja usluga, što predstavlja glavno sredstvo naplate dospjelih potraživanja. Takođe, u skladu sa stanjem i brojem neplaćenih računa, Grupa koristi opciju pokretanja sudskih sporova. Međutim, dužnici Grupa takođe mogu biti pod negativnim uticajem nestabilnosti globalnog i Crnogorskog finansijskog tržišta, što može uticati na njihovu sposobnost da namire iznose koje duguju. Sve gore uslovi poslovanja kupaca takođe mogu imati uticaj na predviđanja rukovodstva vezano za tokove gotovine i njihovu procjenu obezvrjeđenja finansijskih i nefinansijskih sredstava. Do mjere u kojoj su takve informacije dostupne, rukovodstvo uzima u obzir izmijenjene procjene očekivanih budućih tokova gotovine u svojim procjenama obezvrjeđenja.

U cilju uspješnog upravljanja kreditnim rizikom koji nastaje u vezi sa nemogućnošću naplate, više rukovodstvo dva put mjesečno razmatra izvještaje koje sastavlja odjeljenje za upravljanje sredstvima, i donosi odluke o mjerama koje treba preduzeti.

3.3 Rizik likvidnosti

Obazrivo rukovođenje rizikom likvidnosti implicira održavanje zadovoljavajućeg nivoa gotovine i hartija od vrijednosti koje se mogu unovčiti na tržištu, mogućnost finansiranja kroz adekvatan iznos izvršenih kreditnih olakšica i mogućnost da se zatvori naša tržišna pozicija. Obim finansiranja velikoprodaje se značajno smanjio u posljednje vrijeme. Takve okolnosti mogu uticati na sposobnost Grupe da po potrebi obezbijedi dodatne zajmove. Nabavka značajnih investicija odnosno ulaganja u nekretnine i opremu često se preduzima uz pomoć kredita odobrenih od strane dobavljača kako bi se upravljalo likvidnošću. Grupa nema stranih zajmova i kredita. Šta više, sve kamatonosne finansijske obaveze despijevaju u roku od jedne godine. Grupa je u ograničenoj mjeri izložena riziku likvidnosti pošto posjeduje značajan iznos gotovine i gotovinskih ekvivalenata. Pri tom, u skladu sa ugovorima o kratkoročnom investiranju, kratkoročni plasmani mogu biti povučeni u svako doba i iskorišćeni u svrhe namirivanja obaveza. Na mjesečnom nivou, više rukovodstvo razmatra izvještaje o likvidnosti koje sastavlja odjeljenje za upravljanje sredstvima, i poredi planirane sa ostvarenim prilivima i odlivima gotovine, i shodno tome donosi odluke o budućim koracima.

3.4 Valutni rizik

Društvo posluje na međunarodnom nivou, te je izloženo određenim rizicima deviznih valuta, koji proističu iz različitih izlaganja deviznim valutama u pogledu Specijalnih prava vučenja i US dolara, korišćenih za obračun dijela međunarodnih prihoda i rashoda po osnovu ostvarenog telekomunikacionog saobraćaja

Na dan 31. decembra 2008. godine, da se EUR umanjio/uvećao za 20 % u odnosu na SRD, gdje su ostale varijable ostale nepromijenjene, godišnji porez na prihod nakon oporezivanja bi bio umanjen/uvećan za iznos 42.246 EUR (2007. godina: 75.177 EUR), što bi uglavnom bio rezultat povećanja/smanjenja deviznog kursa SRD prilikom denominacije potraživanja i obaveza iz poslovnih aktivnosti.

Na dan 31. decembra 2008. godine, ukoliko bi se EUR umanjio/uvećao za 20 % u odnosu na USD, gdje su ostale varijable ostale nepromijenjene, godišnji porez na prihod nakon oporezivanja bi bio umanjen/uvećan za iznos 12.965 EUR (2007. godine: 72.292 EUR) što bi uglavnom bio rezultat prihoda/rashoda prilikom denominacije depozita položenih kod banaka izraženih u USD.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2008.

3. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZIKOM

3.5 Rizik kamatne stope

Društvo ima ograničene – fiksne kamate na primljene kredite. Kamatonosna aktiva uključuje depozite i kredite odobrene drugim kompanijama i bankama po fiksnim kamatnim stopama.

Na primjer, ako je Grupa primjenjivala kamatnu stopu u iznosu od 9% sa uvećanim popustom na dugoročna pozajmljivanja i kredite odobrene zaposlenima, iznos toga bi bio dodatni godišnji trošak u prosječnom iznosu od EUR 0.315 miliona (2007. godine: EUR 0.350 miliona).

U pogledu kratkoročnih investicija, kreditni rizik se svodi na najmanju mjeru uz fiksnu kamatnu stopu koja se ne može mijenjati tokom ugovorenog perioda. Dalje, ukoliko bi Grupa htjela da povuče svoja sredstva prije dospijeca, kamatna stopa bi ostala na istom nivou tokom cijelog perioda; ne postoji zatezna kamata ili smanjenje početne kamatne stope. Upravljanje rizikom kamatne stope podrazumijeva detaljno izvještavanje o stanju u trezoru na nedjeljnom nivou višem rukovodstvu, gdje će izvještaj obuhvatati sve neophodne informacije.

3.6 Upravljanje rizikom kapitala

Grupa upravlja svojom imovinom kao kapitalom. Ukupan iznos imovine sa stanjem na dan 31. decembra 2008. godine je EUR 216.681.816 (31. Decembra 2007.: EUR 214.050.749).

Namjera Grupe u okviru upravljanja kapitalnim rizikom jeste obezbjeđivanje nastavka poslovanja na neodređeno vrijeme sa ciljem isplate prihoda većinskim vlasnicima i beneficija ostalim dioničarima i održavanje optimalne strukture kapitala sa ciljem smanjenja nabavne vrijednosti kapitala.

Kako bi se održala postojeća ili dalje prilagodila struktura kapitala, Grupa može da prilagodi iznos dividenci koje se isplaćuju većinskim vlasnicima, vraća ulog većinskim vlasnicima, emituje nove akcije ili da prodaje imovine da bi se smanjila dugovanja. Takođe, Grupa kontrolise da li njen kapital iznad minimalnih zakonskih zahtjeva. Budući da je Grupa poslovala sa dobitkom, ne postoji mogućnost da se nivo njenog kapitala spusti ispod onog koji je zakonski regulisan. Grupa ne raspolaže pozajmljenim sredstvima, te zato ne nadgleda odnos sopstvenog kapitala i pozajmljenih sredstava.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2008.

4. INFORMACIJE PO SEGMENTIMA

Primarni oblik izvještavanja – poslovni segment

Grupa je na dan 31. decembra 2007. i 2008. godine organizovana u okviru tri osnovna segmenta:

- (1) Usluge fiksne telefonije;
- (2) Usluge mobilne telefonije; i
- (3) Internet usluge.

Rezultati po segmentima za godinu koja se završava 31. decembra 2007. i 2006. su prikazani u pregledima koji slijede:

Prihodi

	31. decembar 2007.	Iznosi u EUR 31. decembar 2008.
Prihodi fiksne telefonije	87.182.769	74.992.459
Minus: Prihodi unutar segmenta	(9.380.322)	(9.541.338)
	77.802.447	65.451.121
Prihodi mobilne telefonije	68.347.439	72.212.495
Minus: Prihodi unutar segmenta	(6.148.236)	(7.350.836)
	62.199.203	64.861.659
Prihodi Interneta	3.997.318	4.303.386
Minus: Prihodi unutar segmenta	(1.165.076)	(2.268.055)
	2.832.242	2.035.331
Ukupni prihodi Grupe	142.833.892	132.348.111

Rezultati po segmentima (Dobit iz poslovnih aktivnosti)

	31. decembar 2007.	Iznosi u EUR 31. decembar 2008.
Usluge fiksne telefonije	21.000.039	7.813.740
Usluge mobilne telefonije	18.108.508	13.214.000
Internet	989.330	443.416
Ukupna dobit iz poslovnih aktivnosti Grupe	40.097.877	21.471.156

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2008.

4. INFORMACIJE PO SEGMENTIMA (Nastavak)

Ostale segmentne informacije prikazane su u okviru bilansa uspjeha kao što slijedi:

Amortizacija

	<u>2007.</u>	<u>Iznosi u EUR 2008.</u>
Fiksna telefonija	9.854.805	11.404.566
Mobilna telefonija	<u>10.113.174</u>	<u>10.232.698</u>
Ukupna amortizacija Grupe	<u>19.967.979</u>	<u>21.637.264</u>

Ispravka vrijednosti i otpis potraživanja iz poslovnih odnosa

	<u>31. decembar 2007.</u>	<u>(In EUR) 31. decembar 2008.</u>
Fiksna telefonija	11.288.496	11.484.576
Mobilna telefonija	5.840.859	7.819.488
Internet	<u>359.217</u>	<u>294.750</u>
Ukupno ispravljena potraživanja iz poslovnih odnosa Grupe	<u>17.488.572</u>	<u>19.598.814</u>

	<u>2007</u>	<u>(In EUR) 2008</u>
Fiksna telefonija	(572.695)	651.086
Mobilna telefonija	908.726	2.026.243
Internet	<u>111.534</u>	<u>(64.467)</u>
Ukupna sumnjiva potraživanja Grupe	<u>447.565</u>	<u>2.612.862</u>

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2008.

4. INFORMACIJE PO SEGMENTIMA (Nastavak)

Sredstva i obaveze po segmentima na dan 31. decembra 2008. i 2007. godine prikazane su u pregledu koji slijedi:

Sredstva

	<u>31. decembar 2007.</u>	<u>Iznosi u EUR 31. decembar 2008.</u>
Sredstva		
Fiksna telefonija	191.192.937	182.413.879
Eliminacija između segmenta	<u>(21.247.182)</u>	<u>(24.203.223)</u>
	169.945.755	158.210.656
Mobilna telefonija	80.415.237	91.910.047
Eliminacija između segmenta	<u>(438.184)</u>	<u>(1.881.846)</u>
	79.977.053	90.028.201
Internet	1.981.673	7.074.051
Eliminacija između segmenta	<u>(289.968)</u>	<u>(557.057)</u>
	4.694.705	6.516.997
Ukupna sredstva Grupe	<u>254.617.513</u>	<u>254.755.854</u>

Obaveze

	<u>31. decembar 2007.</u>	<u>Iznosi u EUR 31. decembar 2008.</u>
Fiksna telefonija	25.779.201	28.534.586
Eliminacija unutar segmenta	<u>(684.817)</u>	<u>(2.165.382)</u>
	25.094.384	26.369.204
Mobilna telefonija	15.458.628	14.235.085
Eliminacija unutar segmenta	<u>(525.822)</u>	<u>(3.151.068)</u>
	14.932.806	11.084.018
Internet	615.910	1.246.901
Eliminacija unutar segmenta	<u>(76.336)</u>	<u>(637.318)</u>
	539.574	609.583
Ukupno obaveze Grupe	<u>40.566.764</u>	<u>38.062.805</u>

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
 Za godinu završenu 31. decembra 2008.

4. INFORMACIJE PO SEGMENTIMA (Nastavak)

Investicije

	31. decembar 2007.	Iznosi u EUR 31. decembar 2008.
Fiksna telefonija	9.719.479	9.438.020
Mobilna telefonija	18.885.684	5.637.761
Internet	259.015	45.808
Ukupne investicije Grupe	28.864.178	15.121.589

5. NEMATERIJALNA ULAGANJA

	Licence	Softveri	Nematerijalna ulaganja u pripremi	Iznosi u EUR Ukupno
Nabavna vrijednost				
Početno stanje, 1. januar 2007.	13.304.678	9.234.885	2.795	22.542.358
Povećanja	2.647.542	303.608	128.951	3.080.101
Prenosi	-	63.079	(2.797)	60.282
Stanje, 31. decembra 2007.	15.952.220	9.601.572	128.949	25.682.741
Ispravka vrijednosti				
Početno stanje, 1. januar 2007.	2.912.762	4.506.416	-	7.419.178
Amortizacija	833.183	1.377.574	-	2.210.757
Stanje, 31. decembra 2007.	3.745.945	5.883.990	-	9.629.935
Sadašnja vrijednost				
31. decembar 2007. godine	12.206.275	3.717.582	128.949	16.052.806
31. decembar 2006. godine	10.391.916	4.728.469	2.795	15.123.180

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2008.

5. NEMATERIJALNA ULAGANJA (Nastavak)

	Iznosi u EUR			
	Licence	Softveri	Nematerijalna ulaganja u pripremi	Ukupno
Nabavna vrijednost				
Početno stanje, 1. januar 2008.	15.952.220	9.601.572	128.949	25.682.741
Povećanja	195.767	255.395	752.708	1.203.870
Prenosi	479.295	-	(50.959)	428.336
Otuđenje	(19.713)	(2.292.577)	-	(2.312.290)
Stanje, 31. decembra 2008.	16.607.569	7.564.390	830.698	25.002.657
Ispravka vrijednosti				
Početno stanje, 1. januar 2008.	3.745.945	5.883.990	-	9.629.935
Amortizacija	962.550	1.417.576	-	2.380.126
Otuđenje	(19.713)	(2.289.071)	-	(2.308.784)
Stanje, 31. decembra 2008.	4.688.782	5.012.495	-	9.701.277
Sadašnja vrijednost				
31. decembar 2008. godine	11.918.787	2.551.895	830.698	15.301.380
31. decembar 2007. godine	12.206.275	3.717.582	128.949	16.052.806

Sadašnja vrijednost licenci Grupe na dan 31. decembra 2008. godine uključuje licencu za obavljanje javnih fiksnih telekomunikacionih usluga neto sadašnje vrijednosti od 4.483.620 EUR (31. decembar 2007. godine: 4.719.600 EUR). Agencija za telekomunikacije Republike Crne Gore izdala je Telekomu Licencu za obavljanje javnih fiksnih telekomunikacionih usluga na period od 25 godina, počevši od 1. januara 2002. U skladu sa Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju visine naknade za registraciju i licence telekomunikacionih operatera i telekomunikacionih serviseru od 5. novembra 2004. godine, Ministarstvo ekonomije Vlade Republike Crne Gore propisalo je posebnu, jednokratnu, godišnju naknadu za obavljanje međunarodnog saobraćaja koja se procjenjuje za svaku godinu perioda važenja telekomunikacione licence, koja uključuje čitav period važenja licence u iznosu od 120.000 EUR. Navedena naknada plaća se jednokratno u iznosu utvrđenom od strane Agencije za telekomunikacije Republike Crne Gore. U skladu sa gore opisanim, vrijednost telekomunikacione licence je povećana za 2.760.000 EUR počevši od 1. januara 2004. do isteka licence. Licenca je izdata za period od 23 godine. Sadašnja vrijednost licence za pružanje usluga u međunarodnom saobraćaju uključena u sadašnju vrijednost licenci iznosi 2.190.000 EUR na dan 31. decembar 2008. godine (31. decembar 2007. godine.: 2.280.000EUR).

Sadašnja vrijednost licenci uključuje je i posebnu licencu za instalaciju, održavanje i rad javne mreže telekomunikacija, čija knjigovodstvena vrijednost 31. decembra 2008. godine iznosi 2.414.301 EUR (31. decembra 2007. godine: 2.631.600 EUR), a izdata je od strane Agencije za telekomunikacije Republike Crne Gore 1. januara 2002. godine. Ova licenca daje pravo Grupi da pruža usluge preko javne mobilne mreže, u skladu sa Zakonom o telekomunikacijama. Ova licenca je važeća na teritoriji Crne Gore u narednih 15 godina.

U pogledu ovih licenci, Grupa je u obavezi da plaća godišnju naknadu Agenciji za telekomunikacije Republike Crne Gore (Agencija) koja se obračunava u iznosu od jednog procenta od ukupno ostvarenih prihoda u prethodnoj kalendarskoj godini. Obaveze prema Agenciji su prikazane u bilansu uspjeha u okviru ostalih poslovnih rashoda.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2008.

5. NEMATERIJALNA ULAGANJA (Nastavak)

Agencija za radio-difuziju Republike Crne Gore je u oktobru 2007. godine izdala Grupi na period od 10 godina licencu za izgradnju i korišćenje distribucije radio i televizijskih programa korisnicima (IPTV licenca). U skladu sa pravilima izdavanja i korišćenja licence za distribuciju radio i televizijskih programa Grupa je dužna da isplati odjednom naknadu za registraciju u iznosu od EUR 75,000.

Od 2008. godine Grupa ima obavezu uplate godišnje naknada Agenciji za radio-difuziju Republike Crne Gore, koja se obračunava po osnovu iznosa od 5% od prihoda koji je Grupa stekla od pružanja tih usluga u prethodnoj godini.

Agencija za telekomunikacione i poštanske usluge Republike Crne Gore je 28. marta 2007. godine dodijelila Grupi 3G licencu na period od 5 godina. Grupa je u aprilu 2007. godine izvršila uplatu u iznosu od sticanja EUR 2,400,042 kao naknadu za sticanje 3G licence. Sadašnja vrijednost licence na dan 31. Decembra 2008. godine iznosi EUR 133,370.

Agencija za telekomunikacione i poštanske usluge Republike Crne Gore je 12. marta 2007. godine odobrila Grupi licencu za fiksne bežične prijemnike na period od 15 godina. Grupa je izmirila svoje obaveze po tom osnovu u aprilu 2007. godine u iznosu od EUR 172,500.

Agencija za telekomunikacione usluge Republike Crne Gore je 13. februara 2007. godine produžila opštu licencu koju Grupa već posjeduje a koja se odnosi na web-usluge na period od 10 godina. Naknada za ovu licencu će se oplaćivati na mjesečnom nivou u iznosu od 1% od ukupnog godišnjeg prihoda.

6. GUDVIL

<u>Gudvil</u>	Iznosi u EUR	
	31. decembar 2007.	31. decembar 2007.
Stanje, 1. januara	941.624	941.624
Povećanja u toku perioda	-	-
Stanje, 31. decembra	<u>941.624</u>	<u>941.624</u>

U skladu sa Odlukom Odbora direktora Grupe od 7. marta 2005. godine (19. februar 2004. godine), Telkom je iskoristivši pravo preče kupovine zaključio ugovor o kupovini dijela kapitala Interneta Crna Gora d.o.o., Podgorica za iznos EUR 435,700 (EUR 1,750.000 za 2004. godinu), čime je postao vlasnik dodatnih 15% kapitala Interneta CG (60% u 2004. godini).

Pregled alokacije gudvila na nivou poslovnih segmenata prikazan je u tabeli koja slijedi:

	(In EUR)	
	31. decembar 2007.	31. decembar 2007.
Fiksna telefonija i Internet	564.974	564.974
Mobilna telefonija	376.650	376.650
	<u>941.624</u>	<u>941.624</u>

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2008.

6. GUDVIL (Nastavak)

Na dan 31. decembra 2007. i 2008. godine matično preduzeće je imalo 100% udjela u kapitalu Internet-a CG. Gudvil je alociran na jedinice Grupe koje generišu gotovinu identifikovane u skladu sa poslovnim segmentima. Nadoknadiivi iznos jedinica Grupe koje generišu gotovinu je određen na osnovu proračuna upotrebne vrijednosti. Ove kalkulacije koriste projekcije novčanih tokova zasnovane na finansijskim budžetima odobrenim od strane rukovodstva za period od pet godina. Novčani tok za period od pet godina je ekstrapolarizovan upotrebom izračunate stope rasta prikazane u pregledu ispod. Stopa rasta ne prevazilazi dugoročnu prosječnu stopu rasta za telekomunikaciono poslovanje.

Osnovne pretpostavke koje su korišćene za proračun upotrebne vrijednosti:

	Fiksna Telefonija i Internet	Mobilna Telefonija
EBITDA	25%	40%
Stopa rasta	2%	2%
Diskontna stopa	13%	13%

Ove pretpostavke su korišćene u analizama svake od jedinica Grupe koje generišu gotovinu u sklopu segmentata poslovanja.

Rukovodstvo je odredilo granicu bruto budžeta na osnovu ranijeg izvršenja i očekivanja u razvoju tržišta. Korišćena prosječna stopa rasta sastoji se iz procjena izvještaja industrije. Diskontne stope su prikazane pre odbijanja poreza i prikazuju određene rizike u vezi sa odgovarajućim segmentima.

7. NEKRETNINE, POSROJENJA I OPREMA

	Iznosi u EUR				
	Zemljište	Građevinski objekti	Oprema i ostala imovina	Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	Ukupno
Nabavna vrijednost					
Početno stanje, 1. januar 2007.	2.959.682	74.312.881	96.440.978	5.664.086	179.377.627
Povećanja	-	77.682	10.154.687	15.551.708	25.784.077
Prenos na nematerijalna ulaganja	-	3.612.585	3.667.367	(7.343.031)	(63.079)
Oduzivanja i rashodovanja	-	(1.464)	(1.688.674)	-	(1.690.138)
Stanje, 31. decembra 2007. godine	<u>2.959.682</u>	<u>78.001.684</u>	<u>108.574.358</u>	<u>13.872.763</u>	<u>203.408.487</u>
Ispravka vrijednosti					
Početno stanje, 1. januar 2006.	-	13.115.785	46.068.097	281.011	59.467.893
Amortizacija	-	3.365.762	14.637.634	-	18.003.396
Obezvrjeđenje (Napomena 29)	-	-	-	(246.174)	(246.174)
Oduzivanja i rashodovanja	-	(458)	(1.460.641)	-	(1.461.099)
Stanje, 31. decembra 2007. godine	-	<u>16.481.089</u>	<u>59.245.090</u>	<u>37.837</u>	<u>75.764.016</u>
Sadašnja vrijednost					
31. decembar 2007. godine	<u>2.959.682</u>	<u>61.520.595</u>	<u>49.329.268</u>	<u>13.834.926</u>	<u>127.644.471</u>
31. decembar 2006. godine	<u>2.959.682</u>	<u>61.197.096</u>	<u>50.372.881</u>	<u>5.380.075</u>	<u>119.909.734</u>

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2008.

7. NEKRETNINE, POSROJENJA I OPREMA (Nastavak)

Iznosi u EUR

	Zemljište	Građevinski objekti	Oprema i ostala imovina	Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	Ukupno
Nabavna vrijednost					
Početno stanje, 1. januar 2008.	2.959.682	78.001.684	108.574.358	13.872.763	203.408.487
Povećanja	-	316.130	6.829.571	6.772.018	13.917.719
Prenosi	-	734.576	12.103.288	(13.266.200)	(428.336)
Otuđenja i rashodovanja	-	-	(1.010.896)	-	(1.010.896)
Stanje, 31. decembra 2008. godine	2.959.682	79.052.390	126.496.321	7.378.581	215.886.974
Ispravka vrijednosti					
Početno stanje, 1. januar 2008.	-	16.481.089	59.245.090	37.837	75.764.016
Amortizacija	-	3.415.684	15.841.453	-	19.257.137
Otuđenja i rashodovanja	-	-	(882.326)	-	(882.326)
Stanje, 31. decembra 2008. godine	-	19.896.773	74.204.217	37.837	94.138.827
Sadašnja vrijednost					
31. decembar 2008. godine	2.959.682	59.155.617	52.292.104	7.340.744	121.748.147
31. decembar 2007. godine	2.959.682	61.520.595	49.329.268	13.834.926	127.644.471

Grupa ne posjeduje kompletnu dokumentaciju vezanu za vlasničke listove nad zemljištem u iznosu EUR 150,200 i građevinskim objektima u iznosu EUR 185.708. Grupa je u postupku pribavljanja vlasničkih listova za ovo zemljište i građevinske objekte nad kojima posjeduje kontrolu.

8. FINANSIJSKA SREDSTVA RASPOLOŽIVA ZA PRODAJU

		31. decembar 2007.	31. decembar 2008.
Plasmani raspoloživi za prodaju			
<i>Ulaganja u kapital satelitskih organizacija u inostranstvu</i>			
	%		
- Intelsat Ltd.	0.0061	23.795	24.799
- New Skies Satellites N.V.	0.0061	575	575
		24.370	25.374

Dugoročna ulaganja su denominovana u sledećim valutama:

	31. decembar 2007.	31. decembar 2008.
EUR	575	575
USD	23.795	24.799
	24.370	25.374

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2008.

9. PLASMANI U PRIDRUŽENA PRAVNA LICA

	% Učešća	Iznosi u EUR	
		31. decembar 2007.	31. decembar 2008.
- PTT Standard d.o.o. Podgorica	20.00	345.924	345.924
Servisni centar za elektronsko poslovanje E - Mon d.o.o., Podgorica	35.00	225.389	225.389
		571.313	571.313
Minus: Ispravka vrijednosti		(345.924)	(345.924)
		225.389	225.389

U skladu sa odlukom Odbora Direktora po pitanju osnivanja Uslužnog centra za pružanje bankarskih usluga elektronskim putem 14. oktobra 2004. godine, Telekom je, u saradnji sa pravnim licem, Pexim d.o.o., Beograd osnovao Uslužni centar za pružanje bankarskih usluga elektronskim putem, E-Mon d.o.o., Podgorica. Telekom je učestvovao svojom infrastrukturom i telekomunikacijskim kapacitetima kako je navedeno 31. decembra 2004. godine, u sadašnjoj vrijednosti očekivanih budućih tokova gotovine koje će Grupa osvariti prvenstveno iznajmljujući internet kapacitete i prostor, ISDN pristup i VPN mreže bankama. U skladu sa odlukom Rukovodstva Grupe, osnova za izračunavanje sadašnje vrijednosti budućih tokova gotovine jednaka je primjeni godišnje kamatne stope od 5%.

Uzimajući u obzir gubitke i likvidaciju društva, investicija a PTT Standard je potpuno obezvrijeđena.

Pregled finansijskih informacija o pridruženim pravnim licima dat je u tabeli ispod:

	Imovina	Obaveze	Prihodi	Rashodi	Dobit/ Gubitak
Stanje, 31. decembar 2007.					
PTT Standard d.o.o.	-	-	-	-	-
Servisni centar za elektronsko poslovanje E - Mon d.o.o.	1.044.548	1.044.548	502.563	425.494	77.069
Stanje, 31. decembar 2008.					
PTT Standard d.o.o.	-	-	-	-	-
Servisni centar za elektronsko poslovanje E - Mon d.o.o.	1.115.307	1.115.307	468.967	346.323	122.644

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2008.

10. DUGOROČNI KREDITI I OSTALA POTRAŽIVANJA

	31. decembar 2007.	Iznosi u EUR 31. decembar 2008.
Dugoročni krediti dati zaposlenima	2.229.887	2.339.529
Dugoročna potraživanja	3.285.624	2.882.115
Unaprijed plaćene beneficije zaposlenima	1.000.540	1.006.740
Unaprijed plaćen zakup GSM lokacija	431.591	495.199
Ostali unaprijed plaćeni iznosi	35.664	3.289
	6.983.307	6.726.871

Fer vrijednosti kredita datih zaposlenima i dugoročnih potraživanja jednake su njihovim knjigovodstvenim vrijednostima.

Kreditni dati zaposlenima

Dospijuća nediscontovanih dugoročnih kredita odobrenih zaposlenima prikazana su u pregledu koji slijedi:

	31. decembar 2007.	Iznosi u EUR 31. decembar 2008.
- od dvije do pet godina	790.270	922.831
- preko pet godina	2.352.998	2.730.460
	3.143.268	3.653.291

Dugoročni krediti i potraživanja u iznosu od EUR 2.510.094 odnose se na kredite odobrene zaposlenima u Grupi. Krediti su odobreni sa rokom otplate od 5, 7, 10 i 20 godina i godišnjom kamatnom stopom od 1,5% do 2%. Iznos odobrenih sredstava po zaposlenom kreće se od EUR 5.000 do EUR 50.000. Određenom broju zaposlenih u Telekomu, kreditna obaveza je umanjena za 0,5% za svaku godinu efektivnog radnog staža ostvarenog do 31. decembra 1993. godine i procenat umanjenja kreće se od 3,5% do 14,5% ukupnog iznosa odobrenog kredita. Pravo na umanjenje zaposleni su ostvarili po osnovu izdvajanja doprinosa za stambenu izgradnju do 1993. godine.

Važeća efektivna kamatna stopa na ove kredite date zaposlenima bila je 7,5% u 2008. i 2007. godini u skladu sa stopom koju koristi nezavisni procjenitelj.

Radi obezbjeđenja uredne otplate kredita, Telekom je obezbijedio hipoteke na stambene jedinice korisnika kredita. U skladu sa ugovorom zaposleni je obavezan da odmah po kupovini, odnosno izgradnji stambene jedinice izvrši uknjižbu prava svojine na ime Grupe i da za iznos kreditne obaveze ustanovi založno pravo - hipoteku. I reda na nepokretnosti prihvaćenoj odnosno izgrađenoj sredstvima kredita. Dokaz o izvršenom uknjižavanju založnog prava, zaposleni je dužan da dostavi najviše u roku od 5 mjeseci od dana uplate prvog iznosa za kredit. Radi obezbjeđenja otplate kredita, T Mobile i Crnogorski Telekom su obezbijedili hipoteke na stambene jedinice korisnika kredita kao obezbjeđenje navedenih kredita. Ukupan iznos kredita za koje društva nisu dobila hipoteku i koje stoga nisu upisane u relevantan sudski registar iznosi EUR 181.734, pa tako ukupna izloženost Grupe kreditnom riziku nastala je usljed kredita bez zaloga iznosi EUR 181.734 (2007: EUR 1.211.951). Ipak, za mnoge vrste obezbjeđenja, naročito nekretnine, u Crnoj Gori su bile ozbiljno ugrožene skorim nestabilnostima na globalnom finansijskom tržištu, što je rezultiralo niskim nivoom likvidnosti za određene vrste sredstava. Kao rezultat toga, vrijednost ostvarena prodajom sredstva obezbjeđenja može se razlikovati od vrijednosti koja se pripisivala tom sredstvu prilikom procjene ispravke vrijednosti.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

Za godinu završenu 31. decembra 2008.

10. DUGOROČNI KREDITI I OSTALA POTRAŽIVANJA (Nastavak)

Dugoročna potraživanja

Dospijeca nediskonovanih dugoročnih potraživanja prikazana su u pregledu koji slijedi:

	31. decembar 2007.	Iznosi u EUR 31. decembar 2008.
- od dvije do pet godina	2.962.625	2.962.625
- preko pet godina	1.481.312	740.656
	4.443.937	3.703.281

Potraživanja od Vlade Republike Crne Gore u neto iznosu od EUR 3.594.472 sa stanjem na dan 31. decembra 2008. godine (31. decembar 2007. godine: EUR 3.920.769) predstavljaju sadašnju vrijednost očekivanih budućih priliva koje bi Grupa ostvarila u skladu sa Ugovorom o prenosu udjela (prenosu osnivačkih prava u Radio-difuznom centru d.o.o., Podgorica) zaključenim 10. decembra 2004. godine između Telekoma Crne Gore i Vlade Republike Crne Gore. U skladu sa pomenutim ugovorom, RDC je postao vlasništvo države. U skladu sa Odlukom rukovodstva Grupe, osnova za obračun sadašnje vrijednosti očekivanih budućih gotovinskih tokova je jednaka primjeni godišnje kamatne stope od 7.5%, koja odgovara stopi korišćenju od strane nezavisnog procjenitelja. Ukupni efekti prihoda priznatog korišćenjem efektivne kamatne stope evidentirani su na teret dobiti 2008. godine iznosili EUR 273.702 (2007: 433.458).

Navedenim Ugovorom, Vlada Republike Crne Gore se obavezala da plati Grupi kupoprodajnu cijenu preciziranu Ugovorom o prenosu udjela u iznosu EUR 5,943,937 u roku od deset godina od dana zaključenja ovog Ugovora sa grejs periodom od 18 mjeseci na koji se ne zaračunava kamata.

Kao što je dalje navedeno u Ugovoru, po isteku grejs perioda, a do isteka druge godine od dana zaključenja Ugovora, Vlada Republike Crne Gore je dužna da isplati Grupi iznos od EUR 300,000 u jednakim mjesečnim ratama i to svakog prvog u mjesecu za nastupajući mjesec. U trećoj i četvrtoj godini otplate Vlada Republike Crne Gore se obavezuje da plati Grupi godišnje iznose od EUR 600,000 u jednakim mjesečnim ratama i to svakog prvog dana u mjesecu za nastupajući mjesec. Ostatak kupoprodajne cijene Vlada Republike Crne Gore će isplatiti Grupi u sljedećih šest godina, tako što se preostali iznos dijeli na jednake 72 mjesečne rate koje se uplaćuju svakog prvog dana u mjesecu za nastupajući mjesec.

Unaprijed plaćene naknade zaposlenima

Preplaćene naknade zaposlenima u iznosu od EUR 1.006.740 (2007: EUR 1.000.540) odnose se na diskont na kredite zaposlenih izračunat na osnovu važeće kamatne stope i 75% otpisanih kredita odobrenih određenom broju zaposlenih u skladu sa Članom 39 Statuta Društva i Člana 41 Pravila o ispunjavanju uslova za rješavanje stambenog pitanja. Diskont se tretira kao nagrada zaposlenom koja se priznaje u bilansu uspjeha za vrijeme trajanja kredita ili očekivnog radnog staža zaposlenog, u zavisnosti od toga šta je kraće, dok se 75% otpisa tretira kao avansno plaćanje beneficija zaposlenog, koje se amortizuju u toku perioda lojalnosti (Napomena 2.15 (ii)).

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2008.

10. DUGOROČNI KREDITI I OSTALA POTRAŽIVANJA (Nastavak)

Tokom 2007. godine, u skladu sa Statutom Društva i Pravilnikom ispunjenja uslova za rješavanje stambenog pitanja zaposlenog, Izvršni odbor Društva je donio odluku o odobrenju stambenih kredita zaposlenima u beskamatnom iznosu od iznosu EUR 1.282.000. Ovi krediti su odobreni na period od 20 godina kako bi se neki od ključnih zaposlenih zadržali u Grupi. Ukupan iznos kredita obračunat po zaposlenom kreće se u rasponu od EUR 28.000 do EUR 42.000. Uslov za realizaciju kredita jeste da zaposleni bude radno angažovan u društvu na minimum period od tri godine. Ukoliko zaposleni napusti društvo prije isteka navedenog roka, on je u obavezi da odjednom otplati preostali dio kredita. Ukoliko zaposleni ne izmiri svoju obavezu, društvo ma pravo da pokrene zalog i realizuje svoje potraživanje. Ipak, za mnoge vrste obezbjeđenja, naročito nekretnine, u Crnoj Gori su bile ozbiljno ugrožene skorim nestabilnostima na globalnom finansijskom tržištu, što je rezultiralo niskim nivoom likvidnosti za određene vrste sredstava. Kao rezultat toga, vrijednost ostvarena prodajom sredstva obezbjeđenja može se razlikovati od vrijednosti koja se pripisivala tom sredstvu prilikom procjene ispravke vrijednosti.

11. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI

	<u>31. decembar</u> <u>2007.</u>	<u>Iznosi u EUR</u> <u>31. decembar</u> <u>2008.</u>
Gotovina u blagajni	7.258	6.655
Gotovina bankovnim računima	3.016.075	4.591.081
Kratkoročni depoziti sa dospeljećem od tri mjeseca	31.650.000	12.550.000
	<u>34.673.333</u>	<u>17.147.736</u>

Na dan 31. decembra 2008. godine, kratkoročni depoziti se odnose na depozite oročene kod domaćih banaka, na period do tri mjeseca i prosječnom godišnjom kamatnom stopom od 7,27% (2007: 7,37%). Gotovina i gotovinski ekvivalenti su preračunati u EUR.

12. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

	<u>31. decembar</u> <u>2007.</u>	<u>Iznosi u EUR</u> <u>31. decembar</u> <u>2008.</u>
Neobezbijeđeni kratkoročni depozit	32.600.000	-
Obezbiijeđeni kratkoročni depozit koji je po kreditnoj instituciji		
kreditna klasifikacija A3	-	46.750.000
kreditna klasifikacija Aa3	-	8.200.000
kreditna klasifikacija Aa2	7.500.000	7.200.000
	<u>40.100.000</u>	<u>62.150.000</u>

Kratkoročni finansijski plasmani predstavljaju depozite sa periodom dospeljća od tri mjeseca do jedne godine i prosječnom kamatnom stopom 7,27% (2007. godine: 7,37%). Svi kratkoročni finansijski plasmani su izraženi u EUR. Tokom 2008. godine, plasmani su u ukupnom iznosu dodatno obezbijeđeni od strane kreditne institucije sa kreditnim klasifikacijama A3, Aa3, Aa2 (u 2007. godini: bez kreditne klasifikacije u iznosu od EUR 32.600.000 i iznos od EUR 7.500.000 sa kreditnom klasifikacijom Aa2).

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2008.

13. POTRAŽIVANJA IZ POSLOVNIH ODNOSA I OSTALA POTRAŽIVANJA

	31. decembar 2007.	Iznosi u EUR 31. decembar 2008.
Potraživanja od kupaca u zemlji	27.391.836	33.428.848
Potraživanja od kupaca u inostranstvu	3.878.164	5.333.788
Potraživanja od Magyar Telekom Grupe (Napomena 34)	232.806	27.356
Potraživanja od Deutsche Telekom Grupe (Napomena 34)	536.571	607.479
Ostala potraživanja po osnovu poreza	838.791	92.208
Kratkoročni deo dugoročnih potraživanja	826.075	938.151
Ostala potraživanja	649.686	840.911
	34.353.929	41.268.741
Ispravka vrijednosti	(17.488.572)	(19.598.814)
	16.865.357	21.669.927

Potraživanja iz poslovnih odnosa i ostala potraživanja su preračunata u stranim valutama kao što slijedi:

	31. decembar 2007.	Iznosi u EUR 31. decembar 2008.
EUR	15.528.802	20.625.697
SDR	1.336.555	1.044.230
	16.865.357	21.669.927

Fer vrijednost potraživanja iz poslovnih odnosa i ostalih potraživanja, prikazana je u sljedećoj tabeli:

	31. decembar 2007.	Iznosi u EUR 31. decembar 2008.
Potraživanja od kupaca u zemlji	10.581.387	14.330.516
Potraživanja od kupaca u inostranstvu	3.200.041	4.833.306
Potraživanja od Magyar Telekom Grupe	232.806	27.356
Potraživanja od Deutsche Telekom Grupe	536.571	607.479
Ostala potraživanja po osnovu poreza	838.791	92.208
Kratkoročni deo dugoročnih kredita i potraživanja	826.075	938.151
Ostala potraživanja	649.686	840.911
	16.865.357	21.669.927

Starosna struktura potraživanja dospjelih na dan izvještavanja za koje nije izvršena ispravka vrijednosti prikazana je u pregledu koji slijedi:

	31. decembar 2007.	31. decembar 2008.
Od 1 do 30 dana	2.375.428	3.341.426
Od 31 do 90 dana	1.676.057	1.507.723
Više od 90 dana	1.234.810	1.505.278
	5.286.295	6.354.427

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2008.

13. POTRAŽIVANJA IZ POSLOVNIH ODNOSA I OSTALA POTRAŽIVANJA (Nastavak)

	Kupci u zemlji		Kupci u inostranstvu	
	31. decembar 2007.	31. decembar 2008.	31. decembar 2007.	31. decembar 2008.
Od 1 do 30 dana	1.235.081	2.955.886	1.140.347	385.540
Od 31 do 90 dana	1.116.764	1.277.396	559.294	230.327
Više od 90 dana	859.843	1.007.395	374.966	497.882
	3.211.688	5.240.677	2.074.607	1.113.749

Promjene na ispravci vrijednosti potraživanja prikazane su u sljedećoj tabeli:

	Iznosi u EUR	
	2007.	2008.
Stanje, 1. januara	17.136.203	17.488.572
Dodatna ispravka u toku godine (Napomena 29)	452.248	2.612.862
Otpis u toku godine	(77.933)	(508.977)
Efekti pozitivnih/negativnih kursnih razlika	(21.946)	6.357
Stanje, 31. decembra	17.488.572	19.598.814

Promjene na ispravci vrijednosti pojedinačnih potraživanja prikazane su u sljedećoj tabeli:

	Kupci u zemlji		Kupci u inostranstvu	
	2007.	2008.	2007.	2008.
Stanje, 1. januara	16.544.037	16.810.448	592.166	678.124
Dodatna ispravka u toku godine (Napomena 29)	344.345	2.796.861	107.904	(183.999)
Otpis u toku godine	(77.933)	(508.977)	-	-
Efekti pozitivnih/negativnih kursnih razlika	-	-	(21.946)	6.357
Stanje, 31. decembra	16.810.448	19.098.332	678.124	500.482

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

Za godinu završenu 31. decembra 2008.

13. POTRAŽIVANJA IZ POSLOVNIH ODNOSA I OSTALA POTRAŽIVANJA (Nastavak)

Obezvrjeđenje potraživanja od kupaca u zemlji zasnovano je na starosnoj strukturi potraživanja sa datumom njihovog dospeljeća. Obezvrjeđenje potraživanja od kupaca u zemlji formira se na osnovu analiza naplate u prethodnim periodima i ažurira se jednom godišnje. Obezvrjeđenje potraživanja potraživanja od kupaca u inostranstvu izvršena su pojedinačno na osnovu procjene rukovodstva o njihovoj naplati na osnovu naplate od inostranih partnera iz prethodnih perioda. Najznačajnije pojedinačno obezvrjeđenje vezano je za Zajednicu JPTT u iznosu od EUR 188.660 (2007: 196.327) i Elite 214,076 (2007: 214,076).

14. DATI AVANSI I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

	31. decembar 2007.	Iznosi u EUR 31. decembar 2008.
Procjena potraživanja po osnovu međunarodnih dolaznih poziva	1.163.076	953.212
Unaprijed obračunati troškovi - Magyar Telekom Grupa	221.512	25.055
Unaprijed obračunati troškovi - Deutsche Telekom Grupa	239.845	525.008
Avansi plaćeni za obrtnu imovinu	68.179	83.501
Avansi plaćeni za nekretnine i opremu	4.000	4.000
Unaprijed plaćeni zakup GSM lokacija	121.371	350.417
Razgraničeni prihodi od interkonekcije	1.825.524	992.873
Potraživanja po osnovu prodaje plasmana u Crnogorsku komercijalnu banku	1.860.635	-
Ostala aktivna vremenska razgraničenja	616.148	699.079
	6.120.289	3.633.145

Fer vrijednost datih avansa i aktivnih vremenskih razgraničenja jednaka je njihovoj naknadivoj vrijednosti.

Dati avansi i aktivna vremenska razgraničenja su denominovani u sledećim valutama:

	31. decembar 2007.	31. decembar 2008.
EUR	5.830.880	3.633.145
SDR	280.409	-
	6.120.289	3.633.145

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2008.

15. ZALIHE

	31. decembar 2007.	Iznosi u EUR 31. decembar 2008.
Kablovi, žice i ostali materijal	1.998.873	2.399.766
Zalihe za preprodaju	3.580.505	2.088.312
	<u>5.579.378</u>	<u>4.488.078</u>
Ispravka vrijednosti zaliha koje su zastarjele	(1.557.430)	(838.820)
	<u><u>4.021.948</u></u>	<u><u>3.649.258</u></u>

Promjene na ispravci vrijednosti zaliha prikazane su u sljedećoj tabeli:

	31. decembar 2007.	Iznosi u EUR 31. decembar 2008.
Stanje, 1. januara	1.496.266	1.557.430
Dodatna ispravka u toku godine	61.164	-
Ukidanje ispravke vrednosti u toku godine	-	(718.610)
Stanje	<u><u>1.557.430</u></u>	<u><u>838.820</u></u>

Vrijednost zaliha priznatih kao trošak u iznosu 838.820 EUR (2007: 1.557.430) uključuje iznos obezvrjeđenja po osnovu svodenja vrijednosti zaliha do njihove neto ostvarive prodajne vrijednosti - slučaj kada su zalihe u potpunosti ili djelimično zastarjele ili je došlo do smanjenja njihove prodajne cijene. Obezvrjeđenje je u 2008. godini umanjeno kao rezultat završetka investicija u toku za koju su prethodnih godina nabavljene određene zalihe.

16. IZDVOJENA NOVČANA SREDSTVA

	31. decembar 2007.	Iznosi u EUR 31. decembar 2008.
Izdvojena novčana sredstva kod Zajednice IPTT	299.630	312.265
Izdvojena novčana sredstva kod kliring kuće Cybernet	658.067	288.184
Ukupno	<u><u>957.697</u></u>	<u><u>600.449</u></u>

Ostala imovina je denominovana u sledećim valutama:

	31. decembar 2007.	Iznosi u EUR 31. decembar 2008.
EUR	658.067	288.184
USD	299.630	312.265
Ukupno	<u><u>957.697</u></u>	<u><u>600.449</u></u>

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2008.

16. IZDOJENA NOVČANA SREDSTVA (Nastavak)

Ostalu imovinu predstavljaju izdvojena novčana sredstva kod Zajednice JPTT (koja se sastoji od subjekata koji pružaju telekomunikacione usluge iz republika bivše Jugoslavije) u iznosu od EUR 3.012.265 (USD: 440,244) za 2007. i EUR 334,278 (USD: 440,244) za 2008. i 2007. godinu, predviđena su za posebne potrebe i korišćena su za izmirenje obaveza za međunarodni telekomunikacijski saobraćaj realizovan prije 1. jula 2002. godine preko Zajednice JPTT.

Ostalu imovinu takođe predstavljaju izdvojena novčana sredstva u klirinškoj kući „Cybernet“ u iznosu od EUR 288,184 i EUR 658,067 za 2008. i 2007. godinu, koja su položena kao depozit sa posebnim namjenama i ona se koriste za izmirivanje obaveza za roving.

17. FINANSIJSKI INSTRUMENTI

a) Finansijski instrumenti po kategorijama

Računovodstvene politike za finansijske instrumente primijenjene su na stavke prikazane u sljedećem pregledu:

Kreditni i potraživanja

Imovina iskazana u bilansu stanja	31. decembar 2007.	31. decembar 2008.
Dugoročni krediti i potraživanja	5.515.511	5.221.644
Kratkoročni finansijski plasmani	40.100.000	62.150.000
Potraživanja iz poslovnih odnosa i ostala potraživanja	16.865.357	21.669.927
Izdvojena novčana sredstva	957.697	600.449
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	34.673.333	17.147.736
Ukupno	98.111.897	106.789.755

Obaveze iskazane po amortovanoj nabavnoj vrijednosti

Obaveze iskazane u bilansu stanja	31. decembar 2007.	31. decembar 2008.
Obaveze iz poslovanja i ostale obaveze bez poreza	17.446.041	15.258.400
Ukupno	17.446.041	15.258.400

b) Kreditna vrijednost finansijskih sredstava

Kreditni kvalitet finansijskih sredstava koja nisu dospjela niti ispravljena su prikazana u pregledu koji slijedi:

Dugoročni krediti i potraživanja	December 31, 2007	December 31, 2008
Ugovorne strane sa eksternim kreditnim rejtingom B+	3.285.624	2.882.115
Ugovorne strane bez kreditnog rejtinga	2.229.887	2.339.529
	5.515.511	5.221.644

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2008.

17. FINANSIJSKI INSTRUMENTI (Nastavak)

	31. decembar 2007.	Iznosi u EUR 31. decembar 2008.
Garancija banke sa eksternim kreditnim rejtingom		
Garantovani kratkoročni depozit od kreditne institucije		
kreditna klasifikacija Aa2	7.200.000	7.200.000
kreditna klasifikacija Aa3	-	10.657.206
kreditna klasifikacija A2	-	2.050.000
kreditna klasifikacija A3	27.473.333	58.921.619
Banke bez kreditnog rejtinga	-	468.911
	34.673.333	79.297.737

Potraživanja iz poslovnih aktivnosti

	31. decembar 2007.	Iznosi u EUR 31. decembar 2008.
Ugovorne strane sa eksternim kreditnim rejtingom		
Domaći kupci	9.684.252	10.961.109
Strani kupci	1.894.809	4.354.392
	11.579.061	15.315.501

Potraživanja dospjela na dan izvještavanja za koje nije izvršena ispravka vrijednosti prikazana je u pregledu koji slijedi:

	31. decembar 2007.		31. decembar 2008.	
	domaći	strani	domaći	strani
Potraživanja umanjena za ispravku	12.895.939	3.969.418	16.201.786	5.468.141
Dospjela a ne ispravljena	3.211.688	5.240.677	2.074.607	1.113.749
Niti dospjela niti niti ispravljena	9.684.251	10.961.109	14.127.179	4.354.392
	25.791.877	20.171.204	32.403.572	10.936.282

Izdvojena novčana sredstva

	31. decembar 2007.	Iznosi u EUR 31. decembar 2008.
Ugovorne strane sa eksternim kreditnim rejtingom	957.697	600.449
	957.697	600.449

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2008.

18. AKCIJSKI KAPITAL

	Na dan 31. decembra 2007.			Na dan 31. decembra 2008.		
	Broj akcija	%	Vrijednost	Broj akcija	%	Vrijednost
Upisani, uplaćeni kapital						
- Magyar Telekom	36.177.950	76,53	107.902.165	36.177.950	76,53	107.902.165
Privatizacioni fondovi	268.317	0,57	710.791	248.921	0,53	742.417
Ostala pravna lica	5.228.931	11,06	15.684.969	6.878.023	14,55	20.513.975
Fizička lica	5.598.742	11,84	16.698.469	3.969.046	8,40	11.837.837
	47.273.940	100,00	140.996.394	47.273.940	100	140.996.394

Na dan 31. decembra 2008. i 2007. godine nominalna vrijednost po akciji je iznosila EUR 2.98254. Akcije Telekomna se kotiraju na NEX Montenegro berzi. Tržišna vrijednost po akciji na dan 31. decembra 2008. godine iznosila je EUR 2,1727 (31. decembar 2007: EUR 6,3500).

19. STATUTARNE REZERVE

U skladu sa lokalnom statutarnom regulativom, Grupa ima obavezu da izdvaja najmanje 5% ostvarene bruto dobiti na ime statutarne rezervi sve dok iznos ovih rezervi ne dostigne 1/10 akcijskog kapitala Grupe. Navedene rezerve su namijenjene za pokrivanje gubitaka i ne mogu se distribuirati akcionarima osim u slučaju likvidacije Grupe.

20. OBAVEZE IZ POSLOVANJA I OSTALE OBAVEZE

	31. decembar 2007.	Iznosi u EUR 31. decembar 2008.
Dobavljači u zemlji	6.867.721	5.973.577
Dobavljači u inostranstvu	9.435.087	7.302.711
Zarade i naknade zarada	122.306	124.849
Obaveze po osnovu ostalih poreza i socijalnog osiguranja	149.203	1.398.390
Obaveze prema Magyar Telekom Grupi	52.093	407.371
Obaveze prema Deutsche Telekom Grupi	133.142	1.107.576
Ostale obaveze	835.692	342.316
	17.595.244	16.656.790

Obaveze iz poslovnih aktivnosti su izražene u sljedećim valutama:

	31. decembar 2007.	31. decembar 2008.
EUR	16.577.702	15.523.328
SDR	955.714	833.001
USD	61.828	299.752
GBP	-	709
	17.595.244	16.656.790

Fer vrijednost obaveza iz poslovanja i ostalih obaveza jednaka je njihovoj knjigovodstvenoj vrijednosti. Ugovorno dospjeće obaveza iz poslovnih aktivnosti i ostalih obaveza je do 30 dana.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2008.

21. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA I PRIMLJENI AVANSI

	31. decembar 2007.	Iznosi u EUR 31. decembar 2008.
Pasivna vremenska razgraničenja – procjena po osnovu međunarodnih odlaznih poziva	736.256	412.394
Razgraničeni troškovi prema Magyar Telekom Grupi	2.463.704	590.192
Razgraničeni troškovi prema Deutsche Telekom Grupi	62.342	64.423
Obaveze po osnovu dividendi	233.685	559.585
Primljeni avansi po osnovu pre paid vaučera	1.126.512	628.922
Unaprijed naplaćeni internet sati	204.604	263.004
Obaveze po osnovu primljenih avansa i unaprijed naplaćeni iznosi	205.185	375.298
Ostale razgraničene obaveze	7.127.423	9.441.054
	12.159.711	12.334.872

Struktura ostalih razgraničenih obaveza i troškova prikazana je u pregledu koji slijedi:

	31. decembar 2007.	Iznosi u EUR 31. decembar 2008.
Lokalne opštinske naknade	1.945.072	1.266.540
Marketing	635.972	687.574
Interkonekcija	1.537.442	1.916.429
Poštanske usluge	257.513	182.674
Električna energija	218.143	190.310
Bonusi	292.053	1.573.703
Održavanje	-	251.310
Ne-geografski kodovi	203.405	405.923
Nekretnine i oprema i njihovo održavanje	557.333	79.747
IPTV usluge	-	230.166
Razgraničeni troškovi po osnovu procijenjenog saobraćaja sa roaming partnerima	177.825	103.856
Razgraničeni prihodi	690.641	618.093
Ostale razgraničene obaveze	612.024	1.934.729
	7.127.423	9.441.054

Pasivna vremenska razgraničenja i primljeni avansi su izraženi u sljedećim valutama:

	31. decembar 2007.	31. decembar 2008.
EUR	11.945.865	12.283.395
SDR	213.846	-
USD	-	51.477
	12.159.711	12.334.872

Fer vrijednost pasivnih vremenskih razgraničenja i primljenih avansa jednaka je njihovoj knjigovodstvenoj vrijednosti.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2008.

22. REZERVISANJA

	<u>31. decembar 2007.</u>	<u>Iznosi u EUR 31. decembar 2008.</u>
Stanje, 1. januara	15.881.531	6.068.452
Povećanja	970.247	4.611.525
Iskorišćeno u toku godine	<u>(10.783.326)</u>	<u>(4.334.647)</u>
Stanje, 31. decembra	6.068.452	6.345.330
Minus: Dugoročni deo	<u>(893.007)</u>	<u>(1.150.788)</u>
	<u>5.175.445</u>	<u>5.194.542</u>

Promene na računima rezervisanja su prikazane u sljedećoj tabeli:

	Otpremnine	Sudski sporovi	Naknade Rukovodstvu i zaposlenima	Naknade zaposlenima	Ukupno
Stanje, 1. januara 2007.	9.820.235	4.671.973	425.784	963.539	15.881.531
Rezervisanja u toku godine	128.486	372.655	606.111	(137.005)	970.247
Iskorišćeno u toku godine	<u>(9.948.721)</u>	<u>(53.021)</u>	<u>(648.737)</u>	<u>(132.847)</u>	<u>(10.783.326)</u>
Stanje, 31. decembra 2007.	<u> </u>	<u>4.991.607</u>	<u>383.158</u>	<u>693.687</u>	<u>6.068.452</u>
Stanje, 1. januara 2008.	-	4.991.607	383.158	693.687	6.068.452
Rezervisanja u toku godine	3.813.505	267.475	100.894	429.651	4.611.525
Iskorišćeno u toku godine	<u>(3.813.505)</u>	<u>(356.268)</u>	<u>(111.252)</u>	<u>(53.622)</u>	<u>(4.334.647)</u>
Stanje, 31. decembra 2008.	<u> </u>	<u>4.902.814</u>	<u>372.800</u>	<u>1.069.716</u>	<u>6.345.330</u>
Minus: Dugoročni deo	<u> </u>	<u> </u>	<u>(148.092)</u>	<u>(1.002.696)</u>	<u>(1.150.788)</u>
Kratkoročno rezervisanje	<u> </u>	<u>4.902.814</u>	<u>224.708</u>	<u>67.020</u>	<u>5.194.542</u>

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2008.

22. REZERVISANJA (Nastavak)

Rezervisanja za naknade zaposlenima su kao što sledi:

	Rezervisanja za jubilarne nagrade	Rezervisanja za otpremnine za odlazak u penziju	Ukupno
Stanje, 1. januara 2007.	618.491	345.048	963.539
Povećanja	(43.085)	(93.920)	(137.005)
Iskorišćeno u toku godine	(77.939)	(54.908)	(132.847)
Stanje, 31. decembra 2007.	497.467	196.220	693.687
Minus: dugoročni deo	(497.467)	(196.220)	(693.687)
Kratkoročno rezervisanje	-	-	-
Stanje, 1. januara 2008.	497.467	196.220	693.687
Povećanja	265.128	164.523	429.651
Iskorišćeno u toku godine	(53.313)	(309)	(53.622)
Stanje, 31. decembra 2008.	709.282	360.434	1.069.716
Minus: Dugoročni deo	(642.262)	(360.434)	(1.002.696)
Kratkoročno rezervisanje	67.020	-	67.020

a) Beneficije zaposlenima

Rezervisanja za beneficije zaposlenima izvršena su na osnovu sadašnje vrijednosti očekivanih budućih isplata zaposlenima po osnovu jubilarnih nagrada i otpremnina za odlazak u penziju, koje su predviđene Pojedinačnim kolektivnim ugovorom društava unutar Grupe.

Prema Kolektivnom ugovoru:

- Poslodavac je u obavezi da isplati otpremnine zaposlenima u iznosu 10 minimalnih osnovnih cijena rada ustanovljenih u Grupi nakon ispunjavanja uslova za odlazak u penziju. Isplata dostiževa na dan penzionisanja, ali ne kasnije od 30 dana nakon posljednjeg radnog dana zaposlenog.
- Poslodavac je u obavezi da isplati jubilarne nagrade zaposlenima u skladu sa navedenim:
 - za 10 godina staža u Grupi, iznos 3 minimalne osnovne cijene rada ustanovljene u Grupi;
 - za 20 godina staža u Grupi, iznos 5 minimalne osnovne cijene rada ustanovljene u Grupi;
 - za 30 godina staža u Grupi, iznos 7 minimalne osnovne cijene rada ustanovljene u Grupi;
 - za 39 godina staža u Grupi, iznos 9 minimalne osnovne cijene rada ustanovljene u Grupi;

Doprinosi za penziono i invalidsko osiguranje i ostala socijalna davanja Republici Crnoj Gori priznaju se kao trošak perioda u kojem ih je zaposleni zaradio.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2008.

22. REZERVISANJA (Nastavak)

Grupa snosi troškove raskida ugovora sa zaposlenima bez obzira na razlog odlaska zaposlenog (Napomena 34).

b) Rezervisanja za sudske sporove

Rezervisanja za sudske sporove u iznosu EUR 4.902.814 (2007: EUR 4.991.607), najvećim dijelom se odnose na rezervisanja izvršena po osnovu sudskog spora koji je pokrenut u februaru 2007. godine od strane bivših zaposlenih Grupe u iznosu od EUR 3.943.400, sudskog spora za štetu nanijetu usljed prekida telefonskih kablova i prekida rada govornica, kao i sudski spor pokrenut od strane zaposlenih Radio-difuznog centra za neplaćeni prekovremeni rad i godišnji odmor u periodu od 1997. do 2005. godine i neplaćene otpremine. Dalje, priznata su rezervisanja za realizovane preuzete obaveze u organizaciji "Intelsat" u iznosu od EUR 200.000.

23. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA I OBAVEZE

Odložena sredstva i obaveze po osnovu poreza na dobit se prebijaju u slučajevima gdje je postajalo zakonsko pravo na natiranje tekućih poreskih sredstava i tekućih poreskih obaveza.

a) Odložena poreska sredstva

	Stanje 31. decembra 2006.	Uticao na bilans uspjeha	Stanje 31. decembra 2007.	Uticao na bilans uspjeha	Stanje 31. decembra 2008.
Nematerijalna imovina	(768)	230	(538)	(641)	(1.179)
Nekretnine, postrojenja i oprema	9.362	(1.902)	7.460	1.690	9.150
Ukupno	8.594	(1.672)	6.922	1.049	7.971

b) Odložene poreske obaveze

	Stanje 31. decembra 2006.	Uticao na bilans uspjeha	Stanje 31. decembra 2007.	Uticao na bilans uspjeha	Stanje 31. decembra 2008.
Nematerijalna imovina	1.130.344	(215.812)	914.532	-	914.532
Nekretnine, postrojenja i oprema	1.502.380	234.571	1.736.951	11.529	1.748.480
Ukupno	2.632.724	18.759	2.651.483	11.529	2.663.012

Odložene poreske obaveze se odnose na privremene razlike između osnovice po kojoj se nekretnine, oprema i nematerijalna ulaganja priznaju u poreskom bilansu i iznosa po kojima su ta sredstva iskazana u finansijskim izvještajima Grupe. Sve privremene razlike odnose se na značajno veće stope poreske amortizacije. Na dan 31. decembra 2007. godine, Grupa nije imala poreskih gubitaka koji se mogu prenositi u naredne fiskalne periode.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2008.

24. PRIHODI

a) Usluge fiksne telefonije i usluge interneta	2007.	Iznosi u EUR 2008.
Pretplata, konekcija i ostali prihodi	8.717.955	11.354.269
Prihodi od odlaznih domaćih poziva	16.553.103	14.889.307
Prihodi od odlaznih međunarodnih poziva	4.849.896	2.988.798
Ukupni prihodi od odlaznih poziva	21.402.999	17.878.105
Prihodi od dolaznih domaćih poziva	8.437.440	1.343.388
Prihodi od dolaznih međunarodnih poziva	29.839.823	20.941.320
Ukupni prihodi od dolaznih poziva	38.277.263	22.284.708
Zakupljene linije i prenos podataka	4.015.392	3.483.201
Prihodi od pružanja usluga interneta fizičkim licima	851.315	316.206
Prihodi od web prezentacije i hostinga	117.084	119.343
ADSL	3.070.265	5.468.473
MIPNET	1.544.236	1.904.921
EXTRA TV	-	2.398.298
Prihod od pristupa internetu	-	641.495
Prihodi od prodaje opreme	758.141	917.107
Ostali prihodi	1.880.039	720.321
Ukupni prihodi od pružanja usluga fiksne telefonije i interneta	80.634.689	67.486.452
b) Usluge mobilne telefonije	2007.	Iznosi u EUR 2008.
Post-paid prihodi		
- odlazni domaći i međunarodni pozivi	15.387.651	16.004.241
- mjesečna pretplata	2.649.940	5.284.683
	18.037.591	21.288.924
Prodaja paketa i pre-paid vaučera	25.019.193	21.264.057
Prodaja mobilnih telefona	2.086.418	1.500.003
Prihodi od roving-a	9.285.755	8.038.210
	36.391.366	30.802.270
Prihodi po osnovu interkonekcije	7.767.276	12.338.690
Ostali prihodi	2.970	431.775
	62.199.203	64.861.659

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2008.

25. OSTALI POSLOVNI PRIHODI

	<u>2007.</u>	<u>Iznosi u EUR 2008.</u>
Dobici po osnovu prodaje plasmana	5.066.897	-
Príhod po osnovu promjene brenda	669.549	-
Príhodi od dividendi	-	26.449
Ostali prihodi	171.812	184.992
	<u>5.908.258</u>	<u>211.441</u>

26. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHIODI

	<u>2007.</u>	<u>Iznosi u EUR 2008.</u>
Troškovi neto zarada i naknada zarada	12.939.178	12.806.755
Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada	1.387.054	1.399.963
Doprinosi za penziono i invalidiŝko osiguranje	5.648.101	5.479.527
Otpremnine, jubilarne nagrade i otpremnine za prijevremeni odlazak članova Rukovodstva u penziju (Napomena 22)	128.487	3.813.505
Otpremnine za članove Rukovodstva (Napomena 22)	606.111	-
Rezervisanja za otpremnine za odlazak u penziju i jubilarne nagrade (Napomena 22)	(137.005)	429.651
Ostali troškovi zaposlenih	1.656.461	2.119.491
	<u>22.228.387</u>	<u>26.048.892</u>

27. AMORTIZACIJA I OBEZVRJEĐENJE

	<u>Iznosi u EUR</u>	
	<u>2007.</u>	<u>2008.</u>
Amortizacija osnovnih sredstava	18.003.396	19.257.137
Amortizacija nematerijalnih ulaganja	2.210.757	2.380.126
Obezvrjeđenje nekretnina, postrojenja u opreme u pripremi (Napomena 7)	(246.174)	-
	<u>19.967.979</u>	<u>21.637.263</u>

28. TROŠKOVI KORIŠĆENJA USLUGA DRUGIH OPERATERA

	<u>Iznosi u EUR</u>	
	<u>2007.</u>	<u>2008.</u>
Troškovi korišćenja usluga fiksnih i mobilnih operatera u zemlji	16.170.017	18.420.138
Troškovi korišćenja usluga fiksnih i mobilnih operatera u inostranstvu	12.524.042	8.973.451
	<u>28.694.059</u>	<u>27.393.589</u>

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2008.

29. OSTALI POSLOVNI RASHODI

	Iznosi u EUR	
	2007.	2008.
Troškovi materijala, održavanja i naknade za izvršene usluge	8.197.534	9.298.396
Marketing	5.650.972	5.249.873
Povećanje ispravke vrijednosti sumnjivih potraživanja priznate u bilansu uspjeha (Napomena 13)	447.565	2.612.862
Zakup	1.284.106	1.052.819
Troškovi telekomunikacione licence	1.411.211	1.695.864
Sponzorstva	1.358.593	1.006.308
Opštinske takse	2.333.382	1.348.322
Naknade	737.900	866.293
Savjetodavne usluge	2.885.975	1.965.731
Smanjenje ispravke vrijednosti zaliha priznate u bilansu uspjeha	(123.679)	(718.610)
Otpis zaliha	183.842	-
Naknada za ADSL instalaciju i iznos internet konekcije putem br. 9803	1.007.187	1.708.622
Ostali poslovni rashodi	5.948.263	4.754.642
	31.322.851	30.841.122

Troškovi sponzorstva koji su iznosili 1.006.308 (2007: EUR 1.358.593) predstavljaju najvećim dijelom troškove sponzorstva košarkaškog i ženskog rukometnog kluba "Budućnost". Ostatak troškova sponzorstva se odnosi na kulturu, sport i obrazovanje.

Troškovi savjetodavnih usluga koji su na dan 31. decembra 2008. godine iznosili 273.535 (2007: EUR 2.885.975) uglavnom se odnose na konsultantske usluge Magyar Telekomu koje su nastale u skladu sa Ugovorom o pružanju usluga zaključnim između Grupe i Magyar Telekom NyRt. U skladu sa odredbama navedenog ugovora, Magyar Telekom može pružati menadžerske, kadrovske, administrativne, finansijske i računovodstvene, inženjering, marketinške i ostale međunarodne telekomunikacione usluge povezanim pravnim licima u Crnoj Gori. Ostatak troškova konsaltinga se odnosi na organizaciono unaprjeđenje, usluge revizije i pravne usluge.

Troškovi opštinskih taksi se odnose na naknade za korišćenje opštinskog zemljišta na kom se nalaze objekti, telekomunikaciona mreža, podzemni kablovi i stubovi. Povećanje navedenih troškova zavisi od usvajanja "Zakona o finansiranju lokalnih samouprava" koji dozvoljava svakoj opštini da samostalno određuje iznose navedenih naknada.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
 Za godinu završenu 31. decembra 2008.

30. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI, NETO

	Iznosi u EUR	
	2007.	2008.
Finansijski prihodi		
Prihod od kamata od		
Kratkoročni finansijski plasmani	3.800.987	5.335.479
Kredit: odobreni zaposlenima	50.680	55.324
Prihod od ukidanja diskonta na dugoročna potraživanja	562.369	423.973
Pozitivne kursne razlike	474.921	1.035.298
	<u>4.888.957</u>	<u>6.850.074</u>
Finansijski rashodi		
Rashodi kamata	(19.558)	(3.114)
Negativne kursne razlike	(515.193)	(873.147)
Ostali finansijski rashodi	(12.390)	(4.549)
	<u>(547.141)</u>	<u>(880.810)</u>
Neto finansijski rashodi	<u>4.341.816</u>	<u>5.969.264</u>

31. POREZ NA DOBIT

	Iznosi u EUR	
	2007.	2008.
Porez na dobit - tekući porez	3.988.740	2.788.873
Porez na dobit - odloženi porez	20.431	10.480
Ukupno	<u>4.009.171</u>	<u>2.799.353</u>

Usaglašavanje pretpostavljenog poreza na dobit i poreza na dobit iskazanog u poreskom bilansu

Usaglašavanje pretpostavljenog poreza na dobit po finansijskim izvještajima i poreza na dobit po poreskom bilansu prikazano je u sljedećoj tabeli:

	Iznosi u EUR	
	2007.	2008.
Dobit prije oporezivanja	44.439.693	27.440.420
Porezka stopa (9%)	3.967.384	2.469.644
Troškovi koji se ne priznaju	23.913	139.825
Ostala usaglašavanja	17.874	189.884
	<u>4.009.171</u>	<u>2.799.353</u>

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2008.

32. ZARADE PO AKCIJI

	Iznosi u EUR	
	2007.	2008.
Profit akcionara Društva	40.430.522	24.642.301
Prosječan ponderisan broj izdatih akcija	47.273.940	47.273.940
Broj akcija iz redovnog poslovanja	47.273.940	47.273.940
Osnovna zarada / (gubitak) po akciji		
- iz redovnog poslovanja	0,8552	0,5213
Osnovna zarada po akciji, neto	0,8552	0,5213

Društvo nema potencijalnih razrijeđenih običnih akcija.

33. DIVIDENDA PO AKCIJI

Tokom 2008. godine, objavljene su i isplaćene dividende po osnovu raspodjele dobiti za 2007. godinu u iznosu od EUR 22.000.000 (2007: EUR 8.300.00). Dividenda po akciji je iznosila EUR 0.46537 (2007: EUR 0,17557).

34. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA

Magyar Telekom NyRt. (MT) je postao većinski vlasnik Crnogorskog Telekom A.D., Podgorica. MT je 31. marta 2005. godine preuzeo kontrolu nad Crnogorskim Telekomom i krajem 2006 i 2005. godine imao 76,53% udjela akcijskog kapitala. Deutsche Telekom AG je krajnji vlasnik Magyar Telekom i on posjeduje 59,21% njegovih akcija. Deutsche Telekom (DT) Grupa i Magyar Telekom Grupa obuhvata veći broj povezanih preduzeća iz oblasti fiksne i mobilne telefonije širom svijeta, sa kojima Društvo ima redovne transakcije.

Krajnji vlasnik matične kompanije Grupe je Deutsche Telekom AG (registrovan u Njemačkoj).

Sve transakcije sa povezanim licima nastaju u redovnom toku poslovanja i njihova vrijednost nije materijalno značajno drugačija od uslova koji prevladavaju u transakcijama između ravnopravnih strana.

Transakcije sa povezanim licima uključuju obezbjeđenje i pružanje telekomunikacionih usluga i iznajmljениh linija.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2008.

34. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA (Nastavak)

I Obaveze

	Iznosi u EUR	
	2007.	2008.
<i>Magyar Telekom</i>		
Interkonekcija po osnovu usluga fiksne telefonije	2.510.914	91.882
Usluge mobilne telefonije	6.904	127.414
Zakup linkova	7.000	-
Konsultantske usluge	2.388.004	750.000
Ostalo	-	2.375
	4.912.822	971.671
<i>Makedonski telekomunikacii</i>		
Interkonekcija po osnovu usluga fiksne telefonije	66.679	25.892
Ukupno - Magyar Telekom Grupa	4.979.501	997.563
<i>Deutsche Telekom</i>		
Interkonekcija po osnovu usluga fiksne telefonije	33.044	365.258
Usluge mobilne telefonije	44.786	630.466
	77.830	995.724
<i>Ote Telekom</i>		
Interkonekcija	-	75.890
<i>T - Hrvatski telekom</i>		
Interkonekcija po osnovu usluga fiksne telefonije	117.654	100.385
Ukupno - Deutsche Telekom Grupa	195.484	1.171.999
Ukupno	5.174.985	2.169.562

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2008.

34. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA (Nastavak)

II Potraživanja

	31. decembar, 2007.	Iznosi u EUR 31. decembar, 2008.
<i>Magyar Telekom</i>		
Interkonekcija po osnovu usluga fiksne telefonije	400.562	-
Usluge mobilne telefonije	12.471	8.940
Ostalo	-	1.369
	<u>413.033</u>	<u>10.309</u>
<i>Makedonski telekomunikacii</i>		
Interkonekcija po osnovu usluga fiksne telefonije	41.285	42.102
Ukupno - Magyar Telekom Grupa	<u>454.318</u>	<u>52.411</u>
<i>Deutsche Telekom</i>		
Interkonekcija po osnovu usluga fiksne telefonije	168.428	328.722
Usluge mobilne telefonije	75.828	118.076
Ponovno brendiranje	229.347	-
	<u>473.603</u>	<u>446.798</u>
<i>Ote Telekom</i>		
Interkonekcija	-	58.907
<i>T - Hrvatski telekom</i>		
Interkonekcija po osnovu usluga fiksne telefonije	302.813	-
Zakup linkova	-	626.782
Ukupno - Deutsche Telekom Grupa	<u>776.416</u>	<u>1.132.487</u>
Ukupno	<u>1.230.734</u>	<u>1.184.898</u>

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu koja se završava 31. decembra 2008;

34. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA (Nastavak)

III Prihodi	31. decembar, 2007.	Iznosi u EUR 31. decembar, 2008.
<i>Magyar Telekom</i>		
Interkonekcija	1.541.809	30.137
Usluge mobilne telefonije	226.206	226.206
	<u>1.768.015</u>	<u>256.343</u>
<i>Makedonski telekomunikacij</i>		
Interkonekcija	183.748	223.293
	<u>1.951.763</u>	<u>479.636</u>
<i>Ukupno - Magyar Telekom Grupa</i>		
<i>Deutsche Telekom</i>		
Interkonekcija	1.351.586	1.893.472
Usluge mobilne telefonije	777.020	777.020
	<u>2.128.606</u>	<u>2.670.492</u>
<i>Ote Telekom</i>		
Interkonekcija	-	594.693
<i>Hrvatski telekom</i>		
Interkonekcija	2.233.081	8.700
Zakup linkova	-	3.710.279
	<u>4.361.687</u>	<u>6.984.164</u>
<i>Ukupno - Deutsche Telekom Grupa</i>	<u>6.313.450</u>	<u>7.463.800</u>
Ukupno	<u><u>6.313.450</u></u>	<u><u>7.463.800</u></u>

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2008.

34. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA (Nastavak)

IV Troškovi	31. decembar, 2007.	Iznosi u EUR 31. decembar, 2008.
<i>Magyar Telekom</i>		
Interkonekcija	55.793	3.109
Usluge mobilne telefonije	16.428	-
Zakup linkova	-	-
Konsultantske usluge	1.434.332	1.500.000
	<u>1.506.553</u>	<u>1.503.109</u>
<i>Makedonski telekomunikacij</i>		
Interkonekcija	136.175	156.556
	<u>1.642.728</u>	<u>1.659.665</u>
<i>Ukupno - Magyar Telekom Grupa</i>		
<i>Deutsche Telekom</i>		
Interkonekcija	228.963	142.109
Usluge mobilne telefonije	133.128	243.840
	<u>362.091</u>	<u>385.949</u>
<i>Ote Telekom</i>		
Interkonekcija	-	129.223
Zakup linkova	-	13.299
	<u>-</u>	<u>142.522</u>
<i>T - Hrvatski telekom</i>		
Interkonekcija	396.277	299.405
Zakup linkova	136.970	145.041
	<u>533.247</u>	<u>444.446</u>
<i>Ukupno - Deutsche Telekom Grupa</i>		
	<u>895.338</u>	<u>972.917</u>
Ukupno	<u>2.538.066</u>	<u>2.632.582</u>

Grupa je tokom 2008. godine odobrila rukovodstvu samo kratkoročne naknade, koje su iznosile EUR 543.319 (2007: EUR 573.722) za neto zarade i bonuse isplaćene višem rukovodstvu koji su članovi ili stalni gostujući članovi Upravnog odbora Grupe Telekomna Crna Gora, i EUR 302.214 (2007: EUR 236.454) za pripadajuće poreze i doprinose. Dalje, Grupa je odobrila rukovodstvu otpremnine u iznosu EUR 60.024 (2007: EUR 444.959) za neto iznose i EUR 45.185 (2007: EUR 535.780) za pripadajuće poreze i doprinose. Nije bilo odobravanja kredita navedenim zaposlenima.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2008.

34. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA (Nastavak)

Ugovori sa Višim Rukovodstvom Grupe

U oktobru 2004. godine, zaključeni su Aneksi nekih Ugovora o zaposlenju sa višim rukovodstvom.

Prema pravilima navedenim u ovim Aneksima, nakon prestanka radnog odnosa (čak i u slučaju da je prestanak radnog odnosa odluka zaposlenog) ili u slučaju da za tim radnim mjestom više nema potrebe, zaposleni ima sljedeće mogućnosti:

- Da primi naknadu za prekid radnog odnosa u iznosu 12 mjesečnih zarada (mjesečna zarada odgovara neto iznosu plaćenom u prethodnom mjesecu prije prekida ili utvrđenoj neto plati); ili
- Da potpiše Ugovor o zaposlenju na drugoj poziciji, prema stručnoj spremi zaposlenog, na neodređeno vrijeme.

U skladu sa gore navedenim, maksimalne potencijalne obaveze Grupe po osnovu razrješenja ili raskida navedenih aneksa i ugovora, ukoliko bi se više rukovodstvo Grupe opredijelilo za otpremninu, iznosile bi oko EUR 449,242 na dan 31. decembra 2007. i 2008. godine.

U toku 2008. i 2007. godine Grupa je ustanovila bonus šemu za neke od ključnih članova Višeg rukovodstva po kojoj, ukoliko bi član višeg rukovodstva Grupe ostao u firmi najmanje dvije godine od potpisivanja ugovora o zaposlenju, Grupa bi po tom osnovu snosila troškove za oko EUR 194.067 na osnovu važećih uslova na dan 31. decembra 2008. godine, dok uzimajući u obzir uslove koji važe na dan 31. decembra 2007. godine, za oko EUR 144.212.

35. POTENCIJALNE OBAVEZE

Zaštita životne sredine

Propisi koji se odnose na zaštitu životne sredine usvajaju se u Republici Crnoj Gori i Grupa sa stanjem na dan 31. decembra 2008. i 2007. godine nije iskazala bilo kakve obaveze za predviđene troškove, uključujući pravne i konsultantske naknade, studije lokacija, osmišljavanje i implementaciju planova restauracije koji se odnose na zaštitu životne sredine. Troškove vezane za zaštitu životne sredine rukovodstvo ne smatra materijalno značajnim.

36. POTENCIJALNA IMOVINA

Ukupan iznos potencijalnih iznosa po osnovu sudskih sporova pokrenutih od strane Grupe iznosi EUR 8.709.977 (2007: EUR 6.849.940). Ovi sporove Grupa vodi protiv pretplatnika, građana i firmi pokušavajući da naplati potraživanja koja su davno dospjela.

37. PREUZETE OBAVEZE

a) Preuzete obaveze po osnovu operativnog lizinga – Grupa kao zakupac

Sklapanjem ugovora o operativnom lizingu Grupa zakupljuje veliki broj maloprodajnih i poslovnih prostora, skladišta, zatim internet pristup i mrežne linije. Lizing je ugovoren od jedne godine do neograničenog vremenskog perioda, i većina zaključenih ugovora o lizingu mogu se produžiti po isteku lizinga po aktuelnim cijenama na tržištu.

Troškovi godišnjeg lizinga su prikazani u bilansu uspjeha kao što je prikazano u Napomeni 29

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2008.

37. PREUZETE OBAVEZE (Nastavak)

	31. decembar, 2007.	Iznosi u EUR 31. decembar, 2008.
Do jedne godine	716.139	716.139
Od dvije do pet godina	2.864.556	2.864.556
Preko pet godina	3.580.695	4.177.478
	<u>7.161.390</u>	<u>7.758.173</u>

Preuzete obaveze po osnovu operativnog lizinga – Grupa kao zakupodavac

	31. decembar, 2007.	Iznosi u EUR 31. decembar, 2008.
Do jedne godine	335.172	335.172
Od dvije do pet godina	1.340.688	1.340.688
Preko pet godina	2.011.032	2.346.204
	<u>3.686.892</u>	<u>4.022.064</u>

b) Ostale preuzete obaveze

Preuzete obaveze po ugovorima do datuma bilansa stanja koje nisu objelodanjene u finansijskim izvještajima su sljedeće:

	31. decembar, 2007.	Iznosi u EUR 31. decembar, 2008.
Ugovorene obaveze po osnovu:		
- kupovine nekretnina i opreme	2.668.484	1.750.987
- kupovine nematerijalne imovine	114.875	5.514.584
- održavanje i tehničke aktivnosti	52.965	156.415
- marketing i sponzorstvo	573.378	214.280
- dugoročni zakup kancelarijskog prostora	39.600	197.160
- uređaji	747.584	-
Ostale ugovorene obaveze troška	-	1.151.987
Ukupno	<u>4.196.886</u>	<u>8.985.413</u>

c) Upotrebne dozvole

U skladu sa mišljenjem rukovodstva, budući troškovi mogu nastati u vezi sa pribavljanjem već zahtijevanih dozvola za korišćenje mreža, optika, transmisija i ostale opreme. Pored toga, na osnovu kupoprodajnog ugovora zaključenog 15. marta 2005. godine između Vlade Republike Crne Gore i Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, kao Prodavca i Matav Hungarian Telecommunication Company, kao Kupca, Prodavac je u obavezi da omogući Grupi dostavljanje kompletiranih molbi relevantnoj javnoj instituciji za obezbjeđivanje svih preostalih dozvola za nastavljajnje i) obavljanja poslovanja i/ili ii) vlasništva i/ili poslovanja sa njihovim sredstvima postojećim na datum potpisivanja Ugovora. Nije bilo moguće kvantifikovati potencijalne troškove koji se odnose na ovo pitanje.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2008.

37. PREUZETE OBAVEZE (Nastavak)

d) Potencijalni sporni ugovor

U skladu sa kupoprodajnim ugovorom zaključenim 15. marta 2005. godine između Vlade Republike Crne Gore i Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, kao Prodavca i Magyar Telekom, kao Kupca, Kupac je u obavezi da omogući Grupi zaključivanje ugovora sa Radio Difuznim Centrom za zakup optičkih vlaknastih kapaciteta za transmisiju TV i radio signala i Univerziteta Crne Gore o obezbjeđivanju kapaciteta za konekciju. U oba slučaja predviđeno je da ugovorne strane neće platiti bilo kakvu naknadu za korišćenje ovih kapaciteta. Na dan 31. decembra 2008. godine, nije zaključen nijedan ugovor i ni nije bilo moguće odrediti vrijednost ponuđenih usluga. Na osnovu raspoloživih informacija, rukovodstvo nije bilo u mogućnosti da procijeni iznos i uticaj ugovora sa Univerzitetom Crne Gore.

38. DEVIZNI KURSEVI

Zvanični kursevi valuta koji su korišćeni za preračun deviznih pozicija bilansa stanja u EUR na dan 31. decembra 2008. i 2007. godine bili su sljedeći:

	<u>31. decembar</u> <u>2007.</u>	<u>31. decembar</u> <u>2008.</u>
SDR	1.0735	1.1068
USD	0.6806	0.7093

39. GOTOVINA GENERISANA IZ POSLOVANJA

	<u>Za godinu završenu na dan</u>	
	<u>31. decembar</u> <u>2007.</u>	<u>31. decembar</u> <u>2008.</u>
	(Iznosi u EUR)	
<i>Dobitak za godinu</i>	40.430.523	24.641.067
<i>Korekcije:</i>		
Porez na dobit	4.009.171	2.799.353
Neto finansijski prihodi	55.930	(204.091)
Amortizacija	19.967.979	21.637.264
Prihod od kamata	(3.964.288)	(5.393.761)
Smanjenje ispravke vrijednosti zaliha priznatih u okviru prihoda/rashoda	(123.679)	(718.610)
Povećanje ispravke vrijednosti spornih potraživanja priznatih u okviru prihoda/rashoda	447.565	2.612.862
Otpis zaliha	183.842	-
Promjene u okviru obrtnog (radnog) kapitala:		
Promjene na obavezama	6.194.439	(714.119)
Promjene na zalihama	(2.284.432)	419.890
Promjene na potraživanjima	(1.528.168)	(5.670.043)
Rezervisanja za otpremnine	(9.820.235)	-
Rezervisanja na naknade za zaposlenima	(269.852)	376.029
Ostale negotovinske stavke	(4.763.278)	(279.601)
<i>Gotovina generisana iz poslovanja</i>	<u>48.535.517</u>	<u>39.506.239</u>

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2008.

40. DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA STANJA

U februaru 2009. Crnogorski Telekom, T-Mobile Crna Gora i Internet Crna Gora primili su rješenje od Poreske Uprave sa obavještenjem da se ne može tražiti povraćaj više uplaćenih doprinosa za socijalno osiguranje u 2008. godini za ova društva. Prema informacijama koje smo primili, povraćaj ovih sredstava je obustavljen za sva društva u Crnoj Gori. Ovo odbijanje nije u skladu sa našim tumačenjem relevantnih zakona, niti u skladu sa praksom iste Poreske Uprave prethodnih godina, pa su stoga donesene odluke da društva podnesu tužbe protiv ovog rješenja. Ukupan potencijalni uticaj ovog događaja na finansijske izvještaje Grupe iznosi EUR 117.167.



Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI
PROMJENE PODATAKA**

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj **4 - 0000618 / 028**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA

registrovalo promjenu podataka dana 11.05.2009 u 10:00 sati, u skladu sa odredbama
Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao

AKCIONARSKO DRUŠTVO

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 12.05.2009

*primila: Branka Rodovic
12.05.2009.*

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **4 - 0000618 / 028**

Datum registracije promjene: 11.05.2009 Matični broj: 02289377
Stari registarski broj: 1-17542-00, 50085343/027 i 50070480/0027
Sjedište uprave društva: MOSKOVSKA 29 PODGORICA
Adresa za prijem službene pošte: MOSKOVSKA 29 PODGORICA
Šifra djelatnosti: 64200 Telekomunikacije
Datum donošenja osnivačkog akta: 28.10.1998
Datum donošenja Statuta: 19.07.2002 Datum promjena Statuta: 30.04.2009

Lica u društvu:

<i>Svojstvo:</i> Predsjednik odbora direktora
<i>Ovlašćenje:</i> <i>kolektivno</i>
Ime i prezime: <u>DANIEL SZASZ</u>
Adresa: <input type="text"/>
Matični broj ili br. pasoša: <input type="text"/>
Datum i mjesto rođenja: <input type="text"/>
<i>Svojstvo:</i> Član odbora direktora
<i>Ovlašćenje:</i> <i>kolektivno</i>
Ime i prezime: <u>DANIEL SZASZ</u>
Adresa: <input type="text"/>
Matični broj ili br. pasoša: <input type="text"/>
Datum i mjesto rođenja: <input type="text"/>
<i>Svojstvo:</i> Član Menadžment Komiteta
<i>Ovlašćenje:</i> <i>kolektivno</i>
Ime i prezime: <u>DANIEL SZASZ</u>
Adresa: <input type="text"/>
Matični broj ili br. pasoša: <input type="text"/>
<i>Svojstvo:</i> Predsjednik Menadžment Komiteta
<i>Ovlašćenje:</i> <i>kolektivno</i>
Ime i prezime: <u>DANIEL SZASZ</u>
Adresa: <input type="text"/>
Matični broj ili br. pasoša: <input type="text"/>

Svojstvo: **Član i potpredsjednik Odbora direktora**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Ime i prezime: **DENES SZLUHA**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Državljanstvo:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Ime i prezime: **JANOS SZABO**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Ime i prezime: **GABOR PAL**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Ime i prezime: **TRIPKO KRGOVIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Ime i prezime: **HANS - PETER SCHULTZ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

4 = 0000618 / 028

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Ime i prezime: **GEREON HAMMEL**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Svojstvo: **Izvršni direktor**

Ovlašćenje: *pojedično*

Ime i prezime: **SLAVOLJUB POPADIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Sekretar**

Ovlašćenje: *pojedično*

Ime i prezime: **RATKA STRUGAR**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **IZVIZOR**

Naziv: **PREDUZEĆE ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I
KONSALTING USLUGE "PRICEWATERHOUSECOOPERS" D.O.O. -
PODGORICA**

Adresa: **POSLOVNI CENTAR "KRUŠEVAC", RIMSKI TRG 50, PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša: **02656337**

Svojstvo: **Operativni dir.fiksne linije poslovanja.**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Opis ovlašćenja: Ostalim članovima Menadžment Komiteta, predsjednikom i članovima Odbora direktora

Ime i prezime: **SLAVOLJUB POPADIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Operativni dir.mobilne linije poslovanja**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Opis ovlašćenja: Ostalim članovima Menadžment Komiteta, izvršnim direktorima, predsjednikom i članovima Odbor direktora

Ime i prezime: **GEORG MUNDL**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Član Menadžment Komiteta**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Ime i prezime: **EVA ULICEVIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Član Menadžment Komiteta**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Ime i prezime: **BEATA PRISZTACS**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Član Menadžment Komiteta**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Ime i prezime: **TIBOR VIDOS**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Član Menadžment Komiteta**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Ime i prezime: **ZOLTAN PINKOLA**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Član Menadžment Komiteta**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Ime i prezime: **MILIJAZEKOVIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo: **Član Menadžment Komiteta**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Ime i prezime: **MANFRED KNAPP**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

4 - 0000618 / 028

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Ime i prezime: **DENES SZLIHA**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo:

Svojstvo: **Član Menadžment Komiteta**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Ime i prezime: **GEORG MUNDL**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Finansijski izvještaj za godinu **2002** *Finansijski izvještaj za godinu* **2003**

Finansijski izvještaj za godinu **2004**

M.P.

REGISTRATOR
Dejan Terzić
DEJAN TERZIĆ

PRAVNA POUKA: Ovaj akt je konačan. Protiv istog može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom RCG, u roku od 30 dana od dana prijema potvrde.

Pretežna djelatnost:

--	--	--	--	--	--

Podaci o osnovnom kapitalu:

Ukupan osnovni kapital:

novčani+nenovčani

novčani

iznos:

nenovčani

iznos:

*podaci o kapitalu se unose u eurima

Promjene osnovnog kapitala (povećanje/smanjenje):

Povećanje

Novčani

Iznos

Smanjenje

Nenovčani

Iznos

*popunjava se u slučaju promjene osnovnog kapitala

Ukupan osnovni kapital
nakon izmjena:

Iznos

novčani+nenovčani

Navedi broj i datum rješenja i kopiju priloži uz formular

Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti
kojim se odobrava prospekt
za javnu ponudu akcija:

Rješenje priloženo

DA

NE

*popunjava se samo za AD

Navedi broj i datum rješenja i kopiju priloži uz formular

Rješenje kojim se utvrđuje uspješnost
emisije:

Rješenje priloženo

DA

NE

*popunjava se samo za AD

Kontakt:

Telefon:

+

382

--	--

/

--	--	--	--	--	--	--	--

+

382

--	--

/

--	--	--	--	--	--	--	--

+

382

--	--

/

--	--	--	--	--	--	--	--

Fax:

+

382

--	--

/

--	--	--	--	--	--	--	--

Elektronska adresa E-mail:

Adresa internet stranc:

www.

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

*pečat je obavezan kod prave promjene podataka

Potvrda registratora:

M.P.

2

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Podaci o osnivačima:

Status: Osnivač Član DOO Akcionar Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo _____
 *upisati status

Poslovno ime/
Ime i prezime: _____ Sjedište/Adresa: _____ Mjesto _____ Država _____
 Ulica _____ Broj _____
 Matični broj/
jedinstveni
matični broj: _____

*za strano fizičko lice unijeti broj pasosa i državu izdavanja
i za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

Udio: _____ %

*akcionar ne popunjava podatke o udjelu

Status: Osnivač Član DOO Akcionar Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo _____
 *upisati status

Poslovno ime/
Ime i prezime: _____ Sjedište/Adresa: _____ Mjesto _____ Država _____
 Ulica _____ Broj _____
 Matični broj/
jedinstveni
matični broj: _____

*za strano fizičko lice unijeti broj pasosa i državu izdavanja
i za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

Udio: _____ %

*akcionar ne popunjava podatke o udjelu

Status: Osnivač Član DOO Akcionar Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo _____
 *upisati status

Poslovno ime/
Ime i prezime: _____ Sjedište/Adresa: _____ Mjesto _____ Država _____
 Ulica _____ Broj _____
 Matični broj/
jedinstveni
matični broj: _____

*za strano fizičko lice unijeti broj pasosa i državu izdavanja
i za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

Udio: _____ %

*akcionar ne popunjava podatke o udjelu

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: _____

M.P.

3

*potpis i pečat registratora

Podaci o direktoru i/ili organima upravljanja

Naziv organa upravljanja

Odbor direktora

Upravni odbor

Skupština

Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

Predsjednik organa upravljanja

Ime i prezime:

Daniel Szasz

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Saglasnost sa imenovanjem:



*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena

ograničena

U skladu sa Statutom Društva

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno

Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

Članovima organa upravljanja

Sekretarom društva

Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponudjenog


Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):


IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka



Potvrda registratora:

M.P.

4

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Direktor
Ime i prezime:

Slavoljub Popadić

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena

ograničena

u skladu sa Statutom

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno

Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponudjenog

Sekretar društva

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena

ograničena

U skladu sa Statutom

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno

Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva


*upisati ako je drugačije od ponudjenog

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:





* Popunjava se samo za Akcionarska društva

Potvrda registratora:

M.P.

5

*potpis i pečat registratora

Revizor društva*Poslovno ime /
Ime i prezime:Matični broj
/jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Član organa upravljanja

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlaštenja u prometu:

 neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašten da djeluje:

 Pojedinačno Kolektivno

sa

*opisati sa kim ako je kolektivno

 Predsjednikom organa upravljanja Članovima organa upravljanja Direktorom društva Sekretarom društva


*opisati ako je drugačije od ponudjenog

Članstvo u drugim
odborima i položaji u
drugim društvima:Mjesto registracije tih
društava (ako nije u Crnoj
Gori):

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



* Popunjava se samo za Akcionarsko društvo

Potvrda registratora:

M.P.

6

*potpis i pečat registratora

Član organa upravljanja

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za suano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena

ograničena

U skladu sa Statutom

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno

Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponudjenog

Članstvo u drugim
odborima i položaji u
drugim društvima:Mjesto registracije tih
društava (ako nije u Crnoj
Gori):

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora:

M.P.

7

*potpis i pečat registratora

Član organa upravljanja

Ime i prezime: _____

Jedinstveni matični broj: _____

Adresa: _____

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: _____ *potpis

Ovlašćenja u prometu:

 neograničena ograničena U skladu sa Statutom _____

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

 Pojedinačno Kolektivno

sa _____ *upisati sa kim ako je kolektivno

 Predsjednikom organa upravljanja Članovima organa upravljanja Direktorom društva Sekretarom društva _____

*upisati ako je drugačije od pomenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: _____

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori): _____

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____ M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: _____ M.P. 8

*potpis i pečat registratora

PODACI O DRUGIM ZASTUPNICIMA

Ime i prezime:

Slavoljub Popadić

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Funkcija u privrednom subjektu:

Operativni direktor fiksne linije poslovanja

*upisuje se samo ukoliko je zastupnik ima

Ovlašćenja u prometu:

 neograničena ograničena

U skladu sa Statutom

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

 Pojedinačno Kolektivno

sa

Ostalim članovima Menadžment Komiteta, predsjednikom i članovima Odbora direktora

*upisati sa kim ako je kolektivno

Ime i prezime:

Georg Mundi

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Funkcija u privrednom subjektu:

Operativni direktor mobilne linije poslovanja

*upisuje se samo ukoliko je zastupnik ima

Ovlašćenja u prometu:

 neograničena ograničena

U skladu sa Statutom

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

 Pojedinačno Kolektivno

sa

Ostalim članovima Menadžment Komiteta, izvršnim direktorom, predsjednikom i članovima Odbora direktora

*upisati sa kim ako je kolektivno

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

*pečat je obavezan i treba ga izmijeniti ako se promijeni podatak



Potvrda registratora:

M.P.

9

*potpis i pečat registratora

PODACI O DJELOVIMA DRUŠTVA

Ime dijela društva:		
Sjedište:	Mjesto	
	Ulica	broj

Pretežna djelatnost:

--	--	--	--	--	--	--

--

Zastupnik:

Ime i prezime:

--

Jedinstveni matični broj:

--

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavačaja

Ime dijela društva:		
Sjedište:	Mjesto	
	Ulica	broj

Pretežna djelatnost:

--	--	--	--	--	--	--

--

Zastupnik:

Ime i prezime:

--

Jedinstveni matični broj:

--

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavačaja

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

--

M.P.

*pečat je rthovezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora:

--

M.P.

10

*potpis i pečat registratora

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 135307
Datum: 11.05.2009

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 11.05.2009, pod registarskim brojem 4-0000618/028 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podataka društva CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA. Odlukom odbora direktora od 04.05.2009. godine imenuje se za Predsjednika odbora direktora Daniel Szasz , Slavoljuba Popadića za Izvršnog direktora , za člana i potpredsjednika Odbora direktora , a za Operativnog direktora fiksne linije poslovanja Slavoljub Popadić i za Operativnog direktora mobilne linije poslovanja Mundi Georg . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

6-18
12.05/09
DW

Registrator

Dejan Terzić

TERZIĆ DEJAN

Crnogorski Telekom A.D.
 Moskovska 29, 81000 Podgorica
 Crna Gora

Crnogorski Telekom
 A.D.

Broj / 02-1133

Podgorica / 11.05.2009

PRIVREDNI SUD
 Centralni registar
 n/r Registratoru

PODGORICA

11.05.2009.

Datum
 Vas broj
 Predmet

Registracija promjene podataka za Crnogorski Telekom a.d. Podgorica

ПРИВРЕДНИ СУД ПОДГОРИЦА
 ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено на пријаву _____

Дана 11.05.2009.

Препоручено дана _____

Број _____

Број регистрације _____

Служба Регистра ЕПР

Poštovani,

U prilogu ovog dopisa, a radi registracije promjene podataka dostavljamo sljedeća dokumenta:

- Popunjenu prijavu o promjeni podataka
- Odluke Odbora direktora donijete na konstitutivnoj sjednici održanoj 4. maja 2009 godine o
 - Imenovanju predsjednika Odbora direktora
 - Imenovanju potpredsjednika Odbora direktora
 - Potvrđivanju mandata Izvršnom direktoru
 - Imenovanju operativnog direktora fiksne linije poslovanja
 - Imenovanju operativnog direktora mobilne linije poslovanja

S poštovanjem,

Ratka Strugar

Sekretar Crnogorskog Telekom a.d.



Crnogorski Telekom A.D.
 Adresa Moskovska 29, 81000 Podgorica, Crna Gora
 Telefon +382 20 433 704
 Fax +382 20 433 400
 E-mail office@telekom.me
 Web site www.telekom.me
 PIB 02289377
 PDV 2031-00049-4
 Žiro račun Crnogorska komercijalna banka 510-103-22; 510-110-98; 510-505-77


CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA
PODGORICA, 11.05.2009.

Crnogorski Telekom
A.D.
Braj / 07-1197
Podgorica / 11.05.2009

PUNOMOĆJE

Ovim ovlašćujem DUŠKU RADOVIĆ registarski broj lične k [REDACTED] izdata od GB Podgorica 27.06.2008. godine, da Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici preda prijavu i preuzme potvrdu o registraciji kojim je registrovana promjena podataka za Crnogorski Telekom a.d. Podgorica koje se odnose na

- imenovanje predsjednika Odbora direktora Crnogorskog Telekomu
- imenovanje potpredsjednika Odbora direktora Crnogorskog Telekomu
- potvrđivanje mandata izvršnom direktoru
- imenovanje operativnog direktora fiksne/mobilne linije poslovanja



IZVRŠNI DIREKTOR
CRNOGORSKOG TELEKOMA A.D.
Slavoljub Popadić

Braj /

02-1081

Podgorica /

11.05.2009

Na osnovu člana 25 stav 6 Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica i u skladu sa članom 3 i 4. stav 4.1. Poslovnika o radu Odbora direktora a.d. Podgorica, Odbor direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, na konstitutivnoj sjednici održanoj 4. maja 2009. godine, putem konferencijske veze, donio je

**ODLUKU (01/04052009)
O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA ODBORA DIREKTORA
CRNOGORSKOG TELEKOMA A.D. PODGORICA**

I
Gospodin Daniel Szasz imenuje se za predsjednika Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica.

II
Predsjednik Odbora direktora obavljaće funkciju na profesionalnoj osnovi t.j. na osnovu ugovora o radu sa Crnogorskim Telekomom a.d. Podgorica.

III
Odbor direktora ovlašćuje članove Odbora direktora, Denesa Szluhu i Janosa Szaba da potpišu ugovor o radu sa predsjednikom Odbora direktora, gospodinom Szaszom.

IV
Ova odluka stupa na snagu 1. maja 2009. godine.

Izvršni direktor

Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica
u funkciji Predsjedavajućeg Skupštine akcionara,

Slavoljub Popović



Obrazloženje

Odbor direktora na prvoj konstitutivnoj sjednici iz redova svojih članova imenuje predsjednika. Za predsjednika Odbora direktora imenuje se član koji je dobio najmanje polovinu glasova prisutnih članova Odbora direktora.

U skladu sa gore navedenim, gospodin Daniel Szasz je imenovan za predsjednika Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica na konstitutivnoj sjednici Odbora direktora održanoj 4. maja 2009. godine.

Broj / 02-1082
 Podgorice / 11.05.2009

Na osnovu člana 30, stava 2, tačka 23 i stava 3 i 4 Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica i u skladu sa članom 3, stav 3.2. i 3.3. i članom 4. stav 4.1. Poslovnika o radu Odbora direktora, Odbor direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, na konstitutivnoj sjednici održanoj 4. maja 2009. godine, putem konferencijske veze, donio je



ODLUKU (02/04052009)
O
IMENOVANJU POTPREDSJEDNIKA ODBORA DIREKTORA
CRNOGORSKOG TELEKOMA A.D. PODGORICA

Gospodin Denes Szluha imenuje se za potpredsjednika Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica.
 Potpredsjednik predsjedava sjednicom Odbora direktora u slučaju odsutnosti ili nemogućnosti predsjednika Odbora direktora da prisustvuje sjednici Odbora direktora.

||

Ova Odluka stupa na snagu 1. maja 2009. godine.

Predsjednik Odbora direktora
 Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica
 Daniel Szasz

Obrazloženje

Odbor direktora na prvoj konstitutivnoj sjednici iz recova svojih članova imenuje potpredsjednika. Za potpredsjednika Odbora direktora imenuje se član koji je dobio najmanje polovinu glasova prisutnih članova Odbora direktora.

U skladu sa gore navedenim, gospodin Denes Szluha je imenovan za potpredsjednika Odbora direktora Crnogorskog Telekom na konstitutivnoj sjednici Odbora direktora održanoj 4. maja 2009. godine.

Na osnovu člana 30, stav 2 tačka 5 i 23 Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica i u skladu sa članom 4, stav 4.1, Poslovnika o radu Odbora direktora, Odbor direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, na konstitutivnoj sjednici održanoj 4. maja 2009. godine, putem konferencijske veze, donio je


ODLUKU (04/04052009)
0
POTVRDJIVANJU MANDATA IZVRŠNOM DIREKTORU
CRNOGORSKOG TELEKOMA A.D. PODGORICA

I

Odbor direktora potvrđuje da će sadašnji izvršni direktor Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, Slavoljub Popadić nastaviti da obavlja funkciju izvršnog direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica - pravnog sljedbenika preuzetih društava, a u okviru petogodišnjeg mandata u skladu sa odlukom Odbora direktora Crnogorskog Telekom br. 02-1794 od 31. januara 2007. godine.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


Predsjednik Odbora direktora
Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica
Daniel Szasz

Obrazloženje

Odbor direktora je za izvršnog direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica imenovao Slavoljuba Popadića odlukom br. 02-1794 na sjednici održanoj 31. januara 2007. godine i to na period od 5 (pet) godina, u skladu sa Statutom Društva.

Skupština akcionara Crnogorskog Telekom je na redovnoj sjednici održanoj 30. aprila 2009. godine donijela odluku o restrukturiranju Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica i to spajanjem uz pripajanje između društava Crnogorsk Telekom a.d. Podgorica («društvo preuzimalac»), T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica i Internet Crna Gora d.o.o. Podgorica («preuzeta društva»).

Saglasno tome, Odbor direktora ovom odlukom je potvrdio petogodišnji mandat Slavoljubu Popadiću koji će nastaviti da obavlja funkciju izvršnog direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, društva preuzimaoca koje nastavlja da postoji i da posluje kao pravni sljedbenik preuzetih društava.

Na osnovu člana 30, stav 2 tačka 6 i 23 Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica i u skladu sa članom 4. stav 4.1. Poslovnika o radu Odbora direktora, Odbor direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, na konstitutivnoj sjednici održanoj 4. maja 2009. godine, putem konferencijske veze, donio je

ODLUKU (05-1/04052009)

O IMENOVANJU OPERATIVNOG DIREKTORA FIKSNE LINIJE POSLOVANJA
CRNOGORSKOG TELEKOMA A.D. PODGORICA


I.

Gospodin Slavoljub Popadić, izvršni direktor imenuje se za operativnog direktora fiksne linije poslovanja Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica.

II

Ova Odluka stupa na snagu 1. maja 2009. godine.

Predsjednik Odbora direktora
Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica
Daniel Szasz



Obrazloženje

Zbog procesa pravnog spajanja usvojen je novi Opis organizacionih jedinica („DoU“) i novi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji sa sistematizacijom radnih mjesta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica. U skladu sa ovim izmjenama, uvedena je nova funkcija operativnog direktora fiksne linije poslovanja.

U skladu sa time, gospodin Popadić, izvršni direktor je imenovan za operativnog direktora fiksne linije poslovanja Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica.

Na osnovu člana 30 stav 2 tačka 6 i 23 Statuta Crnogorskog Telekom a.d Podgorica i u skladu sa članom 4. stav 4.1. Poslovnika u radu Odbora direktora, Odbor direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, na konstitutivnoj sjednici održanoj 4. maja 2009. godine, putem konferencijske veze, donio je

ODLUKU (05-2/04052009)

O IMENOVANJU OPERATIVNOG DIREKTORA MOBILNE LINIJE POSLOVANJA
CRNOGORSKOG TELEKOMA A.D. PODGORICA

Gospodin Georg Mündl, direktor marketinga imenuje se za operativnog direktora mobilne linije poslovanja Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica.

Ova odluka stupa na snagu 1. maja 2009. godine.



Predsjednik Odbora direktora
Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica
Daniel Szasz

Obrazloženje

Zbog procesa pravnog spajanja usvojen je novi Opis organizacionih jedinica («DoU») i novi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji sa sistematizacijom radnih mjesta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica. U skladu sa ovim izmjenama, uvedena je nova funkcija operativnog direktora mobilne linije poslovanja.

U skladu sa time, gospodin Mündl, direktor marketinga imenovan je za operativnog direktora mobilne linije poslovanja Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica.



Republika Crna Gora

OBAVJEŠTENJE O NASTAVKU REGISTRACIJE AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj **4 - 0000618 / 029**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA

produžilo registraciju dana 02.08.2009 u 11:00 sati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02).

Obaveza sledećeg produženja je na da 02.08.2010 u skladu sa čl. 86. st. 8 i 9 Zakona o privrednim društvima.

Jugoslavica Jajković
29.06. 2009.

M.P.

REGISTRATOR

Dejan Terzić
DEJAN TERZIC



CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Formular za produženje registracije ГИСТАР

Прикладно за рурсе _____
 дана 14.06.08 _____

PUNI NAZIV:	CRNOGORSKI TELEKOM AKCIONARSKO DRUŠTVO PODGORICA
Registarski broj:	4-0000618/28

Prijava se podnosi preko: Zastupnika Punomoćnika

Elektronska prijava
 *popunjava se u slučaju elektronske prijave

Podnosilac prijave:

Ime i prezime:	Slavoljub Popadić	Adresa:	
Jedinstveni matični broj:			

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka

Potpis podnosioca:

[Handwritten signature]



*pečate obavezno kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora:

M.P.

*potpis i pečat registratora



Crnogorski Telekom A.D.
 Moskovska 29, 81000 Podgorica
 Crna Gora

Crnogorsk. Telekom
 A.D.
 Broj / 02-7098
 Podgorica / 24.06.2009

PRIVREDNI SUD

Centralni registar

n/r Registratoru

PODGORICA

24.06.2009.

Datum
 Vas broj
 Predmet

Produženje registracije za Crnogorski Telekom a.d. Podgorica za 2009. godinu

Poštovani,

U priču ovog dopisa, a rad produženja registracije za 2009. godinu, dostavljamo popunjeni formular za produženje registracije Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica, kao i sljedeća dokumenta:


- Odluku VIII vanredne Skupštine akcionara o raspodjeli neraspoređene dobiti Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica putem isplate akontacione dividende za 2009. godinu, br. 01-6317 od 17.06.2009.
- Odluku Odbora direktora o izmjenama i dopunama Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o formiranju Menadžment Komiteta, usvajanju njegovog Pravilnika o radu i izboru njegovih članova (prečišćen tekst) br. 02-13021/3 od 2. jula 2008. godine, br. 02-6930 od 23.06.2009.
- Odluku o formiranju Menadžment komiteta, usvajanju njegovog Pravilnika o radu i izboru njegovih članova - prečišćen tekst, br. 02-6930/2 od 23.06.2009.
- Pravilnik o radu Menadžment Komiteta (prečišćen tekst) br. 02-6929/2 od 23.06.2009.

S poštovanjem,

Ratka Strugar

Ratka Strugar

Sekretar Crnogorskog Telekoma a.d.



Crnogorski Telekom A.D.
 Adresa Moskovska 29, 81000 Podgorica, Crna Gora
 Telefon +382 20 433 704
 Fax +382 20 433 400
 E-mail office@telekom.me
 Web site www.telekom.me
 PIB 02289377
 PDV 20/31-00049-4
 Ž. ro račun Crnogorska kožnerežijalna banka 510-103-22; 510-110-98; 510-505-77



Crnogorski Telekom A.D.
Moskovska 29, 81000 Podgorica
Crna Gora

Crnogorski Telekom
A.D.
Rinj/ 07-7093
Podgorica/ 24.06.2009


23.06.2009.

Datum
Vas broj
Predmet

PUNOMOĆJE

Ovim ovlaštujem Dušku Radović, zaposlenu u Crnogorskom Telekomu [redacted] ski broj lične karte 101769, izdata od CB Podgorica 27.06. 2000. godine, da Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici preda formular za produženje registracije i preuzme potvrdu o produženju registracije za 2009. godinu kao i da preda sljedeća dokumenta:

- Odluku VIII vanredne Skupštine akcionara o raspodjeli neraspoređene dobiti Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica putem isplate akontacione dividende za 2009. godinu br. 01-6317 od 17.06.2009.
- Odluku Odbora direktora o izmjenama i dopunama Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o formiranju Menadžment Komiteta, usvajanju njegovog Pravilnika o radu i izboru njegovih članova (prečišćen tekst) br. 02-13021/3 od 2. jula 2008. godine, br. 02-6930 od 23.06.2009.
- Odluku o formiranju Menadžment komiteta, usvajanju njegovog Pravilnika o radu i izboru njegovih članova – prečišćen tekst, br. 02-6930/2 od 23.06.2009.
- Pravilnik o radu Menadžment Komiteta (prečišćen tekst) br. 02-6929/2 od 23.06.2009.



Izvršni direktor

Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

Slavoljub Popadić

Crnogorski Telekom A.D.
Adresa Moskovska 29, 81000 Podgorica, Crna Gora
Telefon +382 20 433 704
Fax +382 20 433 400
E-mail office@telekom.me
Web site www.telekom.me
PIB 02289377
PDV 20/31-00049-4
Žiro račun Crnogorska komercijalna banka 510-103-22; 510-110-98; 510-505-77

A

CMOGORSKI TELEKOM a.d. Podgorica
- VIII vanredna Skupština akcionara -

Odluka
o raspodjeli nerasporedjene dobiti Cmogorskog Telekoma a.d. Podgorica putem
isplate akontacione dividende za 2009. godinu

Podgorica, 17. jun 2009. godine



Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 5, člana 40 stav 2 tačka 1, člana 62 stav 2 i člana 63 Zakona o privrednim društvima („Službeni list Crne Gore“, br. 06/02, 17/07 i 80/08), a u skladu sa članom 15 stav 1 tačka 4 kao i člana 18 stav 3 Statuta Cmogorskog Telekom a.d. Podgorica, Skupština akcionara Cmogorskog Telekom a.d. Podgorica, na VIII vanrednoj sjednici, održanoj 17.06. 2009. godine, donijela je

Odluku
o raspodjeli nerasporedjene dobiti Cmogorskog Telekom a.d. Podgorica
putem isplate akontacione dividende za 2009. godinu

Član 1.

Nerasporedjena dobit Cmogorskog Telekom A.D. Podgorica i društava koja su u njegovom 100% vlasništvu, T-Mobile Cma Gora d.o.o. i društva Internet Cma Gora d.o.o. za realizaciju i eksploataciju internet projekta Podgorica je na dan 31.12.2008. iznosila EUR 70.638.019.

Cmogorski Telekom A.D. Podgorica je donio Odluku o isplati dividende za 2008. poslovnu godinu u iznosu od 9.800.000 na redovnoj sjednici Skupštine akcionara održanoj 30.04.2009. godine.

Na istoj sjednici, a nakon sprovedenog procesa restrukturiranja saglasno članu 22 stav 1 tačka 1 Zakona o privrednim društvima (Službeni list Crne Gore, br. 06/02, 17/07 i 80/08) putem pripajanja društva T-Mobile Cma Gora d.o.o. i društva Internet Cma Gora d.o.o. za realizaciju i eksploataciju internet projekta Podgorica, iznos nerasporedjene dobiti gore pomenutih društava je prenesena i na dan donošenja Odluke o spajanju putem pripajanja postala je nerasporedjena dobit Cmogorskog Telekom A.D. Podgorica.

Član 2.

Od nerasporedjene dobiti Cmogorskog Telekom a.d. Podgorica ostvarene kroz poslovanje u prethodnim godinama uključujući i 2008. godinu, ovom odlukom odobrava se isplata iznosa od 50.000.000 EUR, kao akontaciona dividenda za poslovnu 2009. godinu.

Član 3.

Isplata akontacione dividende izvršiće se svim akcionarima Cmogorskog Telekom a.d. Podgorica koji na dan donošenja ove Odluke imaju pravo svojine na akcijama Cmogorskog Telekom a.d. Podgorica.


Pravo svojine na akcijama utvrđuje se na osnovu zvaničnog spiska Centralne depozitarne agencije a.d. Podgorica na dan donošenja Odluke o raspodjeli nerasporedjene dobiti putem isplate akontacione dividende.

Član 4.

Za realizaciju ove odluke zadužen je izvršni direktor.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

 PRÉDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA
Slavcljub Popadić

Na osnovu člana 30, stava 2, tačka 6, 7 i 23 i stava 3 i 4 i člana 33, stava 1 i 2 Statuta Crnogorskog Telekomu a.d. Podgorica i u skladu sa Odlukom o imenovanju predsjednika Odbora direktora br. 02-1081, Odlukom o potvrđivanju mandata Izvršnom direktoru br. 02-1085, Odlukom o imenovanju operativnog direktora fiksne linije poslovanja br. 02-1086, Odlukom o imenovanju operativnog direktora mobilne linije poslovanja br. 02-1087, Odlukom o razrješenju finansijskog direktora br. 02-10241 i Odlukom o imenovanju finansijskog direktora br. 02-10242, Odbor direktora Crnogorskog Telekomu a.d. Podgorica, na Drugoj redovnoj sjednici održanoj 18. juna 2009. godine, donio je

Odluku (13/18062009)

o

**izmjenama i dopunama Odluke o formiranju Menadžment Komiteta, usvajanju njegovog Pravilnika o radu i izboru njegovih članova (prečišćen tekst)
br. 02-13021/3 od 2. jula 2008. godine**

Član 1.

U Odluci o formiranju Menadžment Komiteta, usvajanju njegovog Pravilnika o radu i izboru njegovih članova (prečišćen tekst) br. 02-13021/3 od 2. jula 2008. godine (u daljem tekstu: «Odluka»), član 5 se mijenja i glasi:

“Za članove Menadžment Komiteta imenovani su:

- Predsjednik Odbora direktora Crnogorskog Telekomu, Daniel Szasz
- izvršni direktor /Operativni direktor fiksne linije poslovanja, Slavoljub Popadić
- Direktor marketinga/Operativni direktor mobilne linije poslovanja, Georg Mündl
- Direktor za ljudske resurse, Beata Prisztacs
- Tehnički direktor, Eva Ulićević
- Finansijski direktor, Manfred Knapp
- Direktor prodaje, Milija Zeković
- Direktor strategije i poslovnog razvoja, Zoltan Pinkola
- Direktor za regulativu, odnose sa Vladom i pravna pitanja, Tibor Vidos”.

Član 2.

Član 6 ove Odluke se mijenja i glasi:


“Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o formiranju Menadžment Komiteta, usvajanju njegovog Pravilnika o radu i izboru njegovih članova br. 02-13021/3 od 2. jula 2008. godine”

Član 3.

Odbor direktora ovlašćuje Sekretara Društva da pripremi prečišćen tekst Odluke.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsjednik Odbora direktora
Crnogorskog Telekomu a.d. Podgorica
Daniel Szasz

Broj: 02-6539/2

Podgorica, 23. 06. 2009

Na osnovu člana 30, stava 2, tačke 6. 17 i 23 i stava 3 i 4 istog člana člana 33, stava 1 i 2 Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica i u skladu sa Odlukom o imenovanju predsjednika Odbora direktora br. 02-1081, Odlukom o potvrđivanju mandata izvršnom direktoru br. 02-1085, Odlukom o imenovanju operativnog direktora fiksne linije poslovanja br. 02-1086, Odlukom o imenovanju operativnog direktora mobilne linije poslovanja br. 02-1087, Odlukom o razrješenju finansijskog direktora br. 02-10241 i Odlukom o imenovanju finansijskog direktora br. 02-10242, Odbor direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, na Drugoj redovnoj sjednici održanoj 18. juna 2009. godine, donio je

ODLUKU (13-1/18062009)

o

**fomiranju Menadžment komiteta , usvajanju njegovog Pravilnika o radu i izboru njegovih članova
(prečišćen tekst)**

Član 1.

Odbor direktora Crnogorskog Telekom a.d. ovim uspostavlja Menadžment Komitet Crnogorskog Telekom a, u skladu sa njegovim Pravilnikom o radu.

Član 2.

Menadžment Komitet ima sopstvene dužnosti i ovlašćenja delegirana od strane Odbora direktora i regulisana njegovim Pravilnikom o radu.

Član 3.

Menadžment Komitet izvještava Odbor direktora o statusu i radu Crnogorskog Telekom a na svakom sastanku Odbora.

Član 4.

Odbor direktora Crnogorskog Telekom a.d. ovim usvaja izmjene i dopune Pravilnika o radu Menadžment Komiteta, u formi priloženj uz ovu odluku kao Aneks 1.

Član 5.

Za članove Menadžment Komiteta menovani su:

- Predsjednik Odbora direktora Crnogorskog Telekom a, Daniel Szasz
- Izvršni direktor /Operativni direktor fiksne linije poslovanja, Slavoljub Popadić
- Direktor marketinga/Operativni direktor mobilne linije poslovanja, Georg Mündl
- Direktor za ljudske resurse, Beata Prisztacs
- Tehnički direktor, Eva Ulićević
- Finansijski direktor, Manfred Knapp
- Direktor prodaje, Milija Zeković
- Direktor strategije i poslovnog razvoja, Zoltan Pinkola
- Direktor za regulativu, odnose sa Vladom i pravna pitanja, Tibor Vidos

10


Član 6.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o formiranju Menadžment Komiteta, usvajanju njegovog Pravilnika o radu i izboru njegovih članova (pračišćen tekst) broj 02-13021/3 od 02. jula 2009. godine.

Član 7.

Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

Predsjednik Odbora direktora
Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica
Daniel Szasz



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Daniel Szasz", written over the right side of the circular stamp.

CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA

Odbor direktora

Crnogorski Telekom
A.D.

• • • • •  • • • • •

Broj/ 02-6929/2

Podgorica, 23. 06. 2009

Pravilnik o radu Menadžment Komiteta (MK)
Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica
(u daljem tekstu "Pravilnik o radu")
(prečišćen tekst)

Podgorica, 18. jun 2009. godine

Pravilnik o radu Menadžment Komiteta (MK)

Član 1

Opšte odredbe

1.1. U sastav Menadžment Komiteta Crnogorskog Telekomu (u daljem tekstu: „MK“) ulaze sljedeći članovi :

- Predsjednik Odbora direktora Crnogorskog Telekomu
- Izvršni direktor/Operativni direktor fiksne linije poslovanja
- Direktor marketinga/Operativni direktor mobilne linije poslovanja
- Direktor za ljudske resurse
- Tehnički direktor
- Finansijski direktor
- Direktor prodaje
- Direktor strategije i poslovnog razvoja
- Direktor za regulativu, odnose sa Vladom i pravna pitanja

1.2. Mandat članova Menadžment Komiteta je povezan sa funkcijom koju obavljaju u Društvu.

1.3. MK je ovlašten da sprovodi tekuće aktivnosti Društva, u skladu sa Pravilnikom o radu MK.

1.4. MK ima ovlašćenja koja su definisana Statutom Crnogorskog Telekomu, Pravilnikom o radu i organizaciji kao i ovim Pravilnikom o radu koji utvrđuje Odbor direktora i ima pravo donošenja odluka, u okviru svojih ovlašćenja.

Član 2

Predsjednik, Potpredsjednik Menadžment Komiteta

2.1. Predsjednik MK je Predsjednik Odbora direktora Crnogorskog Telekomu koji je odgovoran za rad tog organa kao što je utvrđeno ovim Pravilnikom o radu.

2.2. Predsjednik je dužan:

- da utvrdi dnevni red i predsjedava sjednicama MK,
- da saziva sjednice MK,
- da se stara o adekvatnom i blagovremenom dostavljanju informacija i drugih materijala potrebnih za rad MK,
- da se stara da zapisnici sa sjednica MK budu pripremljeni i dostavljeni članovima MK
- da organizuje i nadgleda cjelokupno funkcionisanje MK.

2.3. U slučaju spriječenosti Predsjednika, mijenja ga potpredsjednik.

Potpredsjednik Menadžment Komiteta je Izvršni direktor Crnogorskog Telekomu.

Član 3
Pozvani učesnici, gosti

3.1. Članovi Menadžment Komiteta mogu prisustvovati sastancima lično, preko konferencijske veze ili video veze pod uslovom da su prisutni u realno vrijeme održavanja sastanka i da su članovi u direktnoj komunikaciji jedan sa drugim.

3.2. Gosti i ostali pozvani učesnici mogu lično prisustvovati sjednicama MK.

3.3. Svaki član MK može da predloži da sjednici MK prisustvuje gost (npr. ekspert iz određene oblasti) koji može da prisustvuje čitavoj ili dijelu sjednice, pod uslovom da je prethodno za to dobio odobrenje Predsjednika MK.

3.4. Stalno pozvani učesnici:

- Sekretar Društva
- Šef kabineta Predsjednika Odbora direktora (u svojstvu zapisničara)
- Direktor korporativnih komunikacija

Član 4
Kvorum

4.1. MK ima kvorum ako je prisutna većina članova.
Prisustvo Predsjednika ili Potpredsjednika MK je neophodno za postojanje kvoruma za rad MK.

4.2. Samo član MK može zamijeniti drugog člana MK.
Članovi MK imaju pravo da zamjenjuju jedan drugog, a član koji mijenja drugog člana MK ima pravo da glasa u ime odsutnog člana.

4.3. Članovi MK imaju pravo da imenuju drugo lice da prisustvuje sastanku MK za vrijeme njihovog odsustva, s tim da to lice ima pravo da daje savjete (bez prava glasa).

4.4. Svaki član MK ima jedan glas. Stalno pozvani i drugi pozvani učesnici nemaju pravo glasa.

4.5. Predsjednik MK ima odlučujući glas.

4.6. Samo član MK koji mijenja drugog člana MK ima dva glasa na sastanku (jedan svoj glas i drugi glas za člana kojeg zamjenjuje).

4.7. Ukoliko MK ostane bez kvoruma, Predsjednik MK će učiniti sve što je u njegovoj moći da ponovo uspostavi kvorum. U slučaju da Predsjednik ne uspije u naporima da ponovo uspostavi kvorum, odložiće sjednicu. Ukoliko je sjednica prethodno već bila odložena, Predsjednik će prekinuti sjednicu.

Član 5
Sjednice

5.1. Na sjednicama MK se koristi engleski jezik. Primjedbe date na crnogorskom jeziku se simultano prevode na engleski. Zapisnik sa sjednica MK se priprema na engleskom jeziku. Svaki član MK dobija primjerak zapisnika na engleskom jeziku.

Član 6
Datum i raspored sjednica MK

6.1. Redovne sjednice MK se održavaju najmanje svakog drugog četvrtka, sa početkom u 9.00h. Trajanje sjednice zavisi od dnevnog reda, ali sjednica ne traje duže od 14.00 h.

6.2. Predsjednik MK može odlučiti da sazove vanrednu sjednicu ili da održi sjednicu u drugom terminu.

6.3. I redovno i vanredne sjednice MK se mogu održati putem faks ili mejl izjašnjavanja ili preko konferencijske veze, o čemu odlučuje Predsjednik MK, odnosno Potpredsjednik u odsustvu Predsjednika MK.

Glasanje se smatra važećim i odluke se smatraju usvojenim ako najmanje većina članova MK jednoglasno glasaju za odluke i vrate svoje potpisane glasačke listiće Sekretaru Društva.

Predsjednik MK informiše članove MK o činjenici da je odluka donijeta i o njenom stupanju na snagu.

Član 7
Odluka MK

7.1. MK donosi odluke u pisanoj formi.
MK donosi odluke prostom većinom glasova.

7.2. Usvojene odluke, nakon što ih potpiše Predsjednik MK, uz izuzetak odluka koje zahtijevaju interne propise Društva – obavezujuće su u okviru Crnogorskog Telekomu od dana njihovog potpisivanja.

7.3. Odluke koje je usvojio MK biće objavljene na "MK shared folderu".
Korišćenja "MK shared foldera" je obavezno za sve menadžere i lica koja su ovlašćena da ga koriste.

7.4. Pravilo je da MK donosi odluke na sjednicama nakon čega te odluke potpisuje Predsjednik MK.

Član 8
Primjena Odluke MK i kontrola njihovog sprovođenja

8.1. Izvršni direktor ili nadležni Direktor - kao što je utvrđeno Pravilnikom o organizaciji i radu – je zadužen za sprovođenje odluka MK.

8.2. Predsjednik MK će po isteku roka obavijestiti članove MK, izvršnog direktora i funkcionalne direktore o sprovođenju zadatka (ili svakom potencijalnom odlaganju), poslati odluke MK i podnijeti izvještaj o izvršenju.

Član 9
Detaljan pregled ovlašćenja Menadžment Komiteta

9.1. Menadžment Komitet ima ovlašćenja utvrđena Statutom Crnogorskog Telekomu, Pravilnikom o radu i organizaciji kao i ovim Pravilnikom o radu.

9.2. Ovlašćenja Menadžment Komiteta su da :

- donosi investicione odluke u skladu sa Pravilnikom o radu MK koji donosi Odbor direktora
- daje saglasnost na ugovore koje zaključuje izvršni direktor
- utvrđuje i donosi tarife za javne telekomunikacione usluge koje se pružaju na konkurentskim osnovama
- predlaže Odboru direktora da donese odluku u drugom stepenu na izrečenu mjeru prestanka radnog odnosa zaposlenog
- vrši i druge poslove u skladu sa Pravilnikom o radu MK i donosi odluke o poslovanju i tekućim operativnim aktivnostima, koje mu je povjerio Odbor direktora

Menadžment Komitet je ovlašten da osniva komitete i da im prenosi gore navedena ovlaštenja pod uslovom da odluke tih komiteta ne mogu rezultirati finansijskim uticajem većim od 100.000 eura na poslovanje CT na godišnjem nivou.

9.3. U okviru ovih ovlaštenja, MK, između ostalog, ima i

I. Ovlaštenja u vezi sa organizacionim pitanjima

- Donosi interne propise koji se primjenjuju u Društvu i njegovim zavisnim društvima, osim onih koje donosi Skupština akcionara i Odbor direktora
- Daje saglasnost na Pravilnik o radu i organizaciji kojim se detaljno utvrđuju odgovornosti u okviru organizacije, u skladu sa Statutom
- Detaljan opis i pokretanje projekata na nivou Društva i njegovih zavisnih društava

II. Ovlaštenja u vezi sa kretanjem kapitala i sredstava

- Uzimanje kredita koji su naznačeni u godišnjem poslovnom planu i davanje kredita ili emisija dužničkih hartija od vrijednosti, u iznosu do pola miliona eura koji nije odobren u godišnjem poslovnom planu
- Kapitalne investicije (koje uključuju i finansijski lizing) niže ili jednake iznosu od pola miliona eura u datoj poslovnoj godini, a koje nisu odobrene u godišnjem poslovnom planu
- Preuzimanje garancije ili davanje hartija od vrijednosti koje su naznačene u godišnjem poslovnom planu Društva i njegovih zavisnih društava, ako dati iznos prolazi vrijednost od pola miliona eura u datoj poslovnoj godini
- Preuzimanje garancije ili davanje hartija od vrijednosti u iznosu koji je niži ili jednak vrijednosti od pola miliona eura u datoj poslovnoj godini, u slučaju da nije odobren u godišnjem poslovnom planu

III. Ovlaštenja koja se tiču korišćenja materijalne aktive

- Prodaja ili izdavanje nekretnina, prostorija ili opreme u vlasništvu Društva i njegovih zavisnih društava ako je iznos transakcije niži ili jednak sumi od pola miliona eura u datoj poslovnoj godini, a koja nije odobrena u godišnjem poslovnom planu (izuzev prodaje zastarjele opreme, čija amortizacija premašuje 80% prvobitne cijene)
- Prodaja ili zamjena nekretnina koja je odobrena u godišnjem poslovnom planu ako knjigovodstvena i/ili tržišna vrijednost nekretnine premašuje iznos od pola miliona eura
- Izdavanje i zakup nekretnina odobrenih u godišnjem poslovnom planu, ako knjigovodstvena vrijednost nekretnina premašuje iznos od 0,5 miliona eura, uzimajući u obzir godišnju rentu kao osnov

- Otudjivanje prava koja imaju novčanu vrijednost i koja su povezana sa nekretninama (pravo na zakup, pravo korišćenja, plaksice) ako tekuća ukupna vrijednost novčane vrijednosti premašuje iznos od 0,5 miliona eura

IV. Ovlašćenja u vezi sa strategijom i poslovnim/finansijskim planovima

- Davanje saglasnosti na akcione planove Društva i njegovih zavisnih društava i kriterijume za utvrđivanje prioriteta
- Utvrđivanje akcionih planova od ključnog značaja
- Davanje saglasnosti na povećanje Capex-a zbog izmjena poslovnih ciljeva kad je povećanje Capex-a Društva i njegovih zavisnih društava niže ili jednako iznosu od 0,5 miliona eura, u skladu sa odgovarajućom odlukom Odbora direktora
- Davanje saglasnosti na istovremene izmjene u strukturi Capex-a Društva i njegovih zavisnih društava, ako njihov iznos premašuje 20 % Capex-a Društva i njegovih zavisnih društava, u skladu sa odgovarajućom odlukom Odbora direktora
- Priprema predloga Godišnjeg poslovnog plana Društva i njegovih zavisnih društava i dostavljanje Odboru direktora u drugoj polovini godine, koji će između ostalog sadržati:

(i) mjesečni operativni budžet za Društvo i njegova zavisna društava (uključujući procijenjene glavne stavke prihoda, operativnih i administrativnih troškova, kapitalnih troškova i finansiranja, pozajmica i novih zahtjeva u pogledu kapitala),

(ii) marketinške planove,

(iii) planove razvoja sistema,

(iv) zahtjeve u pogledu broja zaposlenih, šeme kompenzacije, planovi obuke i penzionisanja,

(v) mjesečni tok gotovine,

(vi) zaduženost,

(vii) kapitalni troškovi,

(viii) garancije obaveza preuzetih od strane trećih lica,

(ix) raspolaganje sredstvima van redovne djelatnosti i

(x) predložena isplata dividendi.

- Priprema Strateškog plana i podnošenje Odboru direktora, najkasnije u drugoj polovini godine

V. Ovlašćenja koja se tiču sudskih postupaka

- Postizanje poravnania u sudskim sporovima ili procedurama arbitraže, ako suma koja treba da se isplati kao rezultat tekvog sporazuma premašuje 0.04 miliona eura, a niža je ili jednaka iznosu od 0,5 miliona eura.

Član 10

Izveštaj Odboru direktora

10.1. Predsjednik Menadžment Komiteta podnosi izvještaj Odboru direktora o tekućem radu i statusu Crnogorskog Telkoma i njegovih zavisnih društava (u daljem tekstu: Društvo i njegova zavisna društva) na svakom sastanku Odbora direktora. MK priprema i prosljeđuje izvještaj o svom radu, koji uključuje i aktivnosti komiteta koje osniva Menadžment Komitet, u skladu sa članom 9.2. i to, od datuma prethodnog sastanka Odbora direktora svakom članu Odbora najkasnije pet radnih dana prije dana održavanja sastanka Odbora.

Član 11

Priprema za sjednice MK, dužnosti Sekretara

11.1. Dužnosti Sekretara u cilju lakše pripreme sjednica MK i aktivnosti donošenja odluka MK su da:

- Prima pitanja predložena za dnevni red sjednica MK,
- Priprema svaka tri mjeseca raspored sjednica i dostavlja ih MK radi dobijanja saglasnosti,
- Priprema dnevni red za naredni sjednica i dostavlja ga MK radi dobijanja saglasnosti,
- Priprema vremenski raspored sjednica za Predsjednika MK,
- Uzimajući u obzir značaj i hitnost pitanja, predlaže Predsjedniku da sazove vanredne sjednice u izuzetnim slučajevima,
- Šalje učesnicima pozivnice i predloge za sjednice MK u skladu sa odobrenim dnevnim redom,
- Priprema memorandume sa sastanka i potvrđuje odluke MK u roku od 24 sata,
- Vodi evidenciju odluka MK u "MK share folderu",
- Kontinuirano prati primjenu odluka MK i elaborira mjesečne izvještaje za MK o njihovom izvršenju.

Član 12

Vrste dokumenata i kratkih uputstava koji se mogu dostavljati MK

12.1. Menadzmeni Komitetu se mogu dostavljati sljedeća dokumenta i kratka uputstva:

1. Pismene informacije: obavještanje učesnika o sastanku MK bez nacrt rješenja, odluka ili rasprava, sadrže samo opis ili ažurirane informacije o relevantnim i važnim predmetima.
2. Predlozi koji zahtijevaju operativnu odluku
3. Dokumenti, priprema za donošenje odluka koji imaju značajan uticaj na poslovanje kompanije, dostavljanje pitanja koja zahtijevaju normativno propise
4. Usmene informacije/predlozi (moguće jedino u izuzetnim opravdanim slučajevima)

12.2. Sekretar prihvata preliminarne predloge za pitanja i predloge samo ako je jasno ukazano da li dokument zahtijeva odluku MK ili je informativnog karaktera.

MK će razmatrati samo dokumente koji zahtijevaju odluku kao i dokumenta informativnog karaktera koji su najavljena na dnevnom redu sastanka.

12.3. Odluka MK je neophodna za:

- pitanja koja su iz djelokruga MK,
- odobravanja dokumenata koja se dostavljaju Odboru direktora,
- pitanja koja zahtijeva član MK ili stalno pozvani učesnici (navedeni u tački 3.4.)

Član 13

Priprema sjednica i dnevnog reda MK

13.1. Predložena pitanja, utvrđivanje tromjesečnog rasporeda sjednica MK

Predlozi se šalju Sekretaru u pismonojoj formi sa sadržajem i u formatu koji je definisao MK, potpisani i odobreni od strane člana MK i izvršnog direktora ili funkcionalnih direktora, u skladu sa Pravilnikom.

Sekretar će biti informisan o predloženim pitanjima čim se za to ukaže potreba. Takođe je neophodno navesti najranije i najkasnije datume kada se može raspravljati o tom pitanju. Na osnovu predloženih pitanja, Sekretar elaborira raspored sjednica koji se utvrđuje svaka tri mjeseca na prvom sastanku svakog mjeseca.

13.2. Sadržaj predloga za pitanja o kojima će se raspravljati, vrijeme određeno za raspravu

- Precizirati identifikaciju predmeta (ili broj odluke MK ako je već ranije bio na dnevnom redu sastanka nekog ranijeg datuma),
- Predloženi datum za raspravu/odluku (u skladu sa odredbama Pododjeljka 13.1.),
- Ime osobe koja obrazlaže predlog,
- Ime nadležnog predlagača,
- Spisak organizacija koje treba da budu uključene u koordinaciju.

Utvrđivanje vremena i redosleda za raspravu predloženih pitanja:

Na osnovu preporuka članova MK i funkcionalnih direktora, Sekretar utvrđuje raspored pitanja u kojima će MK raspravljati i odlučivati.

13.3. Davanje saglasnosti na dnevni red

U okviru poslednje tačke na dnevnom redu, MK daje saglasnost na dnevni red za sljedeću sjednicu. Prilikom pripreme dnevnog reda, Predsjednik MK će uzeti u obzir hitna pitanja koja mogu nastati nakon utvrđivanja rasporeda koji se utvrđuje u određenim intervalima. Osim utvrđenog dnevnog reda, na dnevni red se može uvrstiti dodatna tačka samo u izuzetnim slučajevima. Svaka diskusija po pitanjima uključenim u raspored sjednica koji se utvrđuje tromjesečno može se odložiti samo ako Predsjednik MK to dozvoli.

Član 14

Koordiniranje podnijetih predloga

14.1. Prije podnošenja, predlagači moraju da kordiniraju predloge elektronskim sredstvima (mejlom) sa svim organizacionim jedinicama na čiji djelokrug poslovanja isti mogu imati uticaja. Ime učesnika koji uzimaju učešće u proceduri koordinacije i vrše koordinaciju će biti naznačena na omotnici predloga. (Vidjeti Odjeljak 15.1).

Odgovorni predlagač će biti zadužen za koordinaciju.

Obaveza je da se koordiniraju svi predlozi sa Finansijskim direktorom i Direktorom za regulativu, odnose sa Vladom i pravna pitanja.

(Minimum) 48 sati će se obezbijediti za stručne oblasti za koordinaciju. Ako bilo koja od zainteresovanih strana ne dostavi bilo kakvu primjedbu tokom ovog roka, smatraće se da nema različito mišljenje. (U tom slučaju, osoba koja je elaborirala predlog će naznačiti na omotnici vrijeme kada je dokument dostavljen osobi da u vezi sa njim dostavi svoje mišljenje. Lice koje je elaboriralo predlog će se pustrarati da adresat stvarno dobije taj dokument koji se šalje elektronski, tražeći mišljenje sa tim u vezi.).

14.2. Ako kolega ovlašćen da odobrava predlog koji je iz njegove oblast odobri predlog tokom koordinacije ili predlagač naknadno unese izmjene i dopune koje je zahtijevao u predlogu, na sastanku

MK se ne mogu izneti dalje razlike u mišljenju.

14.3. U slučajevima kada se razlika(e) u mišljenju ne budu mogle riješiti tokom procesa koordinacije, to će se pomenuti u Kratkom pregledu koji je sastavni dio predloga. Nijedna strana koja ukazuje na razlike u mišljenju ne može se priložiti uz predlog kao aneks. Odgovorni predlagač će pokrenuti koordinaciju mišljenja između funkcionalnih direktora kako bi se eliminisale razlike u mišljenju u bitnim slučajevima. Ako se razlike u mišljenju riješe nakon dostavljanja predloga, a prije sastanka, odgovorni predlagač će objaviti ovu činjenicu na početku rasprave o konkretnoj tački dnevnog reda dok prisustvo pozvanih lica nije potrebno.

Član 15

Formalni zahtjev i zahtjevi u vezi sa sadržajem predloga, predlažanjem i odobravanjem

15.1. Omotnica predloga

Omotnica predloga treba da bude pripremljena u skladu sa formom koja je data u Prilogu 1. Lice koje je imenovano i ovlašćeno da potvrdi završetak koordinacije naznačiće na omotnici da je koordinacija završena, kao i tačan datum i njegov potpis. Potom će mejlom ili faksom u roku od 48 sati vratiti ovaj dokument licu koje je pripremito predlog. Odgovorni predlagač će dostaviti Sekretaru omotnicu koja potvrđuje koordinaciju i ukazuje na postojanje eventualnih razlika u mišljenju u isto vrijeme kada se dostavi predlog. Sekretar će elaborirati kratak pregled omotnice i naznačiti da li postoje razlike u mišljenju između odredjenih organizacionih jedinica ili ne, sa kojima je koordinacija izvršena, a u slučaju da nema odgovora nakon isteka roka za koordinaciju od 48 sati.

15.2. Kratak pregled (dužina: maksimum 1 strana)

Kratak pregled predstavlja obavezni dio predloga. Treba da bude kratak i konkretan. Sadrži najvažnije informacije odabrane iz detaljnog dokumenta neophodno za donošenje odluke. Preporučuje se da se informacije grupišu prema tačkama datim u nastavku i formulišu ne pune rečenice već kratke teze. Na taj način je moguće ispoštovati dužinu, a da se ne izgubi sadržaj zbog sažetosti.

1. Uvod, istorijat (samo kad je neophodno da se shvati ono što slijedi)
2. Opis zadatka, posla, projekta itd. (potreba, svrha, ciljevi, očekivani pozitivni ili negativni efekti, učesnici, troškovi razlomljeni po glavnim stavkama)
3. Dodatne važne informacije (npr: međunarodni uporedni podaci)
4. Razlike u mišljenju (ako ih ima)
5. Nedvosmislen nacrt odluke ili kada postoje alternativni nacrti odluka, očekivane posljedice usvajanje jedne ili druge. Ime osobe koja je odgovorna za primjen, i rok za njeno donošenje.
6. Spisak aneksa

(Kratik pregled ne može da se štampa ili kopira u boji, pa će se to uzeti u obzir prilikom pripreme grafikona.)

15.3. Detaljno izlaganje (Dužina: maksimum 12 strana, uključujući anekse)

Ovaj dio predloga daje informacije u skladu sa strukturom tačaka 1-4 Kratkog pregleda. Na osnovu ove informacije, moguće je kontrolisati koliko su dobro obrazloženi zaključci i predlozi uključeni u Kratak pregled.

Primjeri: - Na kojim se pretpostavkama bazira argument?

- Koji su metodi korišćeni za istraživanje i proračun?

- Da li je bilo ikakvih razlika u mišljenju tokom koordinacije i na koji način su riješene?

15.4. Aneksi (kada je potrebno)

15.5. Prevod

Samo predlozi prevedeni na engleski jezik mogu se dostaviti Menadzment Komitetu, bez obzira da li je originalni prevod pripremljen na engleskom ili crnogorskom.

15.6. Podnošenje predloga

Odgovorni prediagači dostavljaju predloge MK na njegovim sjednicama.

Odgovorni predlagači su:

- Članovi MK,
- Stalno pozvani učesnici (navedeni u tački 3.4.)

Član 16

Red za slanje predloga na dnevni red

16.1. Teme predložene za dnevni red sjednice MK moraju se najaviti Sekretaru Društva, u ponedjeljak (do 16h), jednu nedjelju prije datuma utvrđenog za održavanja sjednice.

16.2. Predlozi odobreni od strane odgovornih predlagača, a koji zahtijevaju odluku MK, šalju se Sekretaru u verziji na engleskom jeziku u ponedjeljak, u nedjelji kada se održava sjednica MK (do 16h), elektronskim putem (mejlom) i također u papiru.

Član 17

Sazivanje sjednica MK

17.1. Predsjednik šalje učesnicima poziv za sjednicu u utorak do 10.00 sati ujutro.

Član 18

Dokumenti koji treba da se pripreme nakon sjednice MK

18.1. U roku od 48 sata nakon sjednice, Sekretar će pripremiti zapisnik koji će sadržati sljedeće tačke:

- Datum i mjesto održavanja sastanka;
- Spisak učesnika;
- Tačke na dnevnom redu;
- Svaki doprinos ili moguće primjedbe na odluke mogu se unijeti u zapisnik samo ako član MK traži da se to unese u zapisnik;
- Odluke o pojedinačnim stavkama na dnevnom redu;
- Imena onih koji su odgovorni za sprovođenje zadataka i saradnici;
- Vrijeme potrebno za sprovođenje odluke.

18.2. Predsjednik MK potvrđuje zapisnike sa sjednica MK. Nakon što zapisnik potvrdi Predsjednik MK, članovi MK mogu dati primjedbe na sadržaj zapisnika kod usobe koja je potvrdila zapisnik u roku dva radna dana, o čemu će istovremeno obavijestiti Sekretara Društva.

Član 19

Razno

19.1. Sa predlozima za MK i zapisnicima označenim kao "Povjerljiva poslovna informacija CT" ili "Tajna poslovna informacija CT" se postupa u skladu sa ovom oznakom i u skladu sa internim propisima.

19.2. Ovaj Pravilnik Menadžment Komiteta se potpisuje na crnogorskom i engleskom jeziku, a engleska verzija se smatra važećom.


19.3. U slučaju da neko pitanje postupanja ili odlučivanja Menadžment Komiteta nije regulisano ovim Pravilnikom o radu, odmah će se primijeniti odgovarajuće odredbe Poslovnika o radu Odbora direktora.

Član 20

Stupanje na snagu

20.1. Pravilnik o radu Menadžment Komiteta stupa na snagu nakon što ga odobri Odbor direktora.

20.2. Odbor direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica odobrio je ovaj Pravilnik na Drugoj redovnoj sjednici održanoj 18. juna 2009. godine.



Predsjednik Odbora direktora
Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica
Daniel Szasz

Ovlašćeni predlagač ili ovlašćeni
član uprave (MK)

Pripremic:

Predmet:

Vrsta predloga¹:

— Zahtijeva odluku MK (uključujući nacrt odluke)

Razlog za podnošenje MK¹:

- Na osnovu pravosnažne direktive Direktora fiksne/mobilne telefonije
- dokument treba da se dostavi Odboru direktora ili Generalnoj Skupštini
- pitanje koje je MK zahtijevao

Koordinirali:

Ime osobe ovlašćene da
koordinira

Potpis osobe ovlašćene da
koordinira

Direktor za regulativu, odnose sa
Vladom i pravna pitanja

Razlike u mišljenju: DA / NE

Finansijski direktor

Razlike u mišljenju: DA / NE

Ostale oblasti

Razlike u mišljenju: DA / NE

Vrijeme potrebno za diskusiju:

..... minuta

Datum održavanja sjednice MK:



CRNA GORA
PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR
Reg.br. 4-0000618/ 030
U Podgorici, dana 06.04.2010.god.

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici, regulator Dejan Terzić, na osnovu člana 83 i 84 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i člana 2 Uputstva o radu Centralnog registra (Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08), rješavajući po prijavi za registraciju promjene podataka u **CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA** broj 157717 od 06.04.2010.god. podnosioca

Ime i prezime: Đurović Pavle
JMBG ili br.pasoša [redacted]

dana 06.04.2010.god. donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena : **CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA.**

Sastavni dio Rješenja je i izvod iz Centralnog Registra Privrednog Suda.

Obrazloženje

Rješavajući po prijavi, za upis promjene podataka () u privrednom društvu **CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA** utvrdjeno je da su ispunjeni uslovi za promjenu podataka shodno članu 86 Zakona o privrednim društvima (Sl.list: RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i člana 2 Uputstva o radu Centralnog registra (Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08), pa je odlučeno kao u izreci Rješenja.

Registrator

Dejan Terzić

Pravna pouka: Rješenje je konačno.
Protiv njega se može pokrenuti upravni spor
tužbom u tri primjerka pred Upravnim sudom CG,
u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.

primila 06.04.2010.



Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA Privrednog Suda u Podgorici

Prilog uz rješenje 4-0000618/030 dana 06.04.2010.god.

Registarski broj 4-0000618/030

Datum promjene podataka: 06.04.2010

Datum isteka registracije: 02.08.2010

CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA

Datum zaključivanja ugovora: 28.10.1998

Datum donošenja Statuta: 19.07.2002

Adresa obavljanja djelatnosti: MOSKOVSKA 29

Adresa za prijem službene pošte: MOSKOVSKA 29

Pretežna djelatnost: 64200 Telekomunikacije

Datum izmjene Statuta: 30.04.2009

Mjesto: PODGORICA

Sjedište: PODGORICA

Stari registarski broj: 1-17542-00, 50085343/027 i
50070480/0027

Lica u društvu

Ime i prezime:

Adresa:

Beata Prisztacs

Član Menadžment Komiteta ()

Ime i prezime:

Adresa:

Daniel Szasz

Predsjednik Me

Predsjednik Odbora Direktora-kolektivno()

Član Menadžment Komiteta ()

Član Odbora Direktora-kolektivno()

Ime i prezime:

Adresa:

Denes Szluha

Član i Potpredsjednik Odbora Direktora()

Član Odbora Direktora-kolektivno()

Ime i prezime:

Adresa:

Eva Ulićević

Član Menadžment Komiteta ()

Ime i prezime:

Adresa:

Gabor Pal

Član Odbora Direktora-kolektivno()

Ime i prezime:

Georg Mundl

Operativni Dir. Mobilne Linije Poslovanja- (ostalim članovima menadžment komiteta, izvršnim direktorom, predsjednikom i članovima odbora direktora)
Član Menadžment Komiteta- (ostalim članovima menadžment komiteta, izvršnim direktorom, predsjednikom i članovima odbora direktora)

Ime i prezime:

Adresa:

Gereon Hammel -
Član Odbora Direktora

Ime i prezime:

Adresa:

Hans - Peter Schultz -
Član Odbora Direktora

Ime i prezime:

Adresa:

Janos Szabo -
Član Odbora Direktora

Ime i prezime:

Adresa:

Manfred Knapp -
Član Menadžment Komiteta

Ime i prezime:

Adresa:

Milija Zeković -
Član Menadžment Komiteta

Ime i prezime:

Adresa:

Pavle Đurović -
Sekretar-pojedinačno

Ime i prezime:

Adresa:

Slavoljub Popadić -
Izvršni Direktor-pojedinačno (ostalim članovima menadžment komiteta, predsjednikom i članovima odbora direktora)
Operativni Dir. Fiksne Linije Poslovanja- (ostalim članovima menadžment komiteta, predsjednikom i članovima odbora direktora)

Ime i prezime:

Adresa:

Tibor Vidos -
Član Menadžment Komiteta

Ime i prezime:

Adresa:

Tričko Krgović -
Član Odbora Direktora-kolektivno

Ime i prezime:

Adresa:

Zoltan Pinkola -
Član Menadžment Komiteta

Revizor

Ime i prezime/Naziv:

PREDUZEĆE ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE,

Adresa:

POSLOVNI CENTAR "KRUŠEVAC", RIMSKI TRG 50

FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE
"PRICEWATERHOUSECOOPERS" D.O.O. - PODGORICA
50371574-02656337

izdato 06.04.2010.god.

REGISTRATOR

Dejan Terzić
DEJAN TERZIĆ



PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR
U Podgorici, dana 06.04.2010 god.

OGLAS ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Na 06.04.2010, pod registarskim brojem 4-0000618/030 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA. Odlukom od 01.02.2010.godine na sjednici Skupštine akcionara razrešava se dužnosti sekretara ratka Strugar a imenuje Đurović Pavle. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

06.04.10
M



Registrator

Dejan Terzić

Terzić

Na osnovu člana 30 stava 2) tačka 5 i stava 4) Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, Odbor direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, na Petoj redovnoj sjednici održanoj 01. februara 2010. godine, putem video-konferencijske veze, donio je

Crnogorski Telekom
A.D.

Broj / 02-3048

Podgorica / 05. 02. 2010

Odluku (36/01022010)
o
razrješenju Sekretara Društva

Član 1.


Ratka Strugar, dipl. pravnik razrješava se sa funkcije Sekretara Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica zbog organizacionih promjena u Društvu.

Član 2.

Odbor direktora ovlašćuje Predsjednika Odbora, Daniela Szasza da potpiše raskid ugovor sa Ratkom Strugar.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu 31. marta 2010. godine.


Predsjednik Odbora direktora
Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica
Daniel Szasz

Crnogorski Telekom
Podgorica


Broj/ 04-11351/2
Podgorica/ 06.04.2010

Crnogorski Telekom a.d.Podgorica
Izvršni direktor
Broj 04-
Podgorica, _____2010.g.

PUNOMOĆJE

Kojim se ovlašćuje Pavličić Ivan, dipl. pravnik na zastupanje ovog Društva u postupku promjene podataka u CRPS.

Crnogorski Telekom A.D. **IZVRŠNI DIREKTOR**
Slavoljub Popadić
Podgorica



Crnogorski Telekom A.D.
Moskovska 29, 81000 Podgorica
Crna Gora

Crnogorski Telekom
A.D.
Broj/ 04-11581
Podgorica/ 06.04.2010

PRIVREDNI SUD
Centralni registar
n/r Registratoru

PODGORICA
06.04.2010.

Datum
Vas broj
Predmet

Promjena podataka u Centralnom registru Privrednog suda Crne Gore


Poštovani,

J priložu ovog dopisa, a radi promjene izvrš oca poslova Sekretara društva Crnogorskog Telekomu a.d Podgorica, koja je stupila na snagu 1. Aprila 2010 godine, dostavljamo popunjeni formular za promjenu podataka u Centralnom registru Privrednog suda Crne Gore, kao i sljedeća dokumenta:

- Odluku Odbora direktora Crnogorskog Telekomu a.d. Podgorica o razrješenju Ratke Strugač sa funkcije Sekretara društva zavedenoj pod brojem 02-3648, donesenoj na sjednici Odbora direktora održanoj 01.02.2010 godine.
- Odluku Odbora direktora Crnogorskog Telekomu a.d. Podgorica o imenovanju Pavla Đurovića kao novog Sekretara društva zavedenoj pod brojem 02-3649 a donesenoj na sjednici Odbora direktora održanoj 01.02.2010 godine.

S poštovanjem,

Izvršni direktor Crnogorskog Telekomu A.D.
Slavoljub Popadić



Crnogorski Telekom A.D.
Adresa Moskovska 29, 81000 Podgorica, Crna Gora
Telefon +382 20 433 704
Faks +382 20 433 400
E-mail office@telekom.me
Web site www.telekom.me
PSH 02289377
PDV 20/31-00/49-4
Žiro račun Crnogorska komercijalna banka 510-103-22; 510-110-98; 510-505-77



CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI
Broj dosije-a: 157717

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je Đurović Pavle dostavio-la dokument za promjenu ad društva naziva **CRNOGORSKI TELEKOM** - akcionarsko društvo iz Podgorica, registarski broj 40000618 sa sledećim priložima:

Obrazac
Odluka o razrešenju i imenovanju sekretara
Taksa za službeni list
Punomoćie
Taksa za sud
Punomoćie br. 2

Dokumentacija je podnijeta dana 06.04.2010.god.

Podgorica, dana 06.04.2010.god



KONTROLNIK

[Handwritten signature]

IVAN PAVLEVIĆ

06.04.2010

Formular za registraciju osnivanja / promjene podataka

POČETNA REGISTRACIJA |
 PROMJENA PODATAKA

Oblik obavljanja privredne djelatnosti:

- KD AD DOO OD
 NVO Ustanova Zadruga Ostali

PUNI NAZIV:	Crnogorski Telekom a.d. Podgorica	
Skraćeni naziv:		
Rok na koji se društvo osniva:		
Registarski broj:	4-0000618/029 <small>*popunjava se kad je registraciju promjene podataka</small>	
Podaci o Statutu:	Datum donošenja:	Datum izmjene:
Podaci o Ugovoru/odluci o osnivanju:	Datum zaključenja donošenja:	Datum stupanja:

ADRESA UPRAVE	Mjesto	
	Sjedište:	Podgorica, Crna Gora
	Ulica i broj:	Moskovska 29

ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE:	Mjesto	
	Ulica i broj	
	<small>*popunjava se ako je drugačije od adrese uprave</small>	

Rezervisani naziv	
Broj i datum potvrde o rezervisanom nazivu:	
<small>*popunjava se ukoliko je izvršena rezervacija</small>	

Prijava se podnosi preko: Zastupnika Pomoćnika

Broj i datum potvrde upisa ovlaštenog podnosioca

Elektronska prijava

*popunjava se u slučaju elektronske prijave

Podnosilac prijave:

Ime i prezime:	PAVLE ĐURĐEVIĆ	Adresa:	
Jedinstveni matični broj:			
<small>*za fizičku osobu</small>			


IZJAVA:

Garantujem za tačnost navedenih podataka.

Potpis podnosioca:

Pavle Đurđević

*pečet je obavezan kod prijave promjene podataka



Potvrda registratora:

*potpis i pečat registratora

Pretežna djelatnost:

6 4 2 0 0

Telekomunikacije

Podaci o osnovnom kapitalu:

Ukupan osnovni kapital: 140.996.889,75 Eur.

kapital:

novčani+nenovčani

novčani iznos: 140.996.889,75 Eur

nenovčani iznos:

*podaci u kapitalu se unose u eurima

Promjene osnovnog kapitala (povećanje/smanjenje):

Povećanje

Novčani

Iznos

Smanjenje

Nenovčani

Iznos

*popunjava se u slučaju promjene osnovnog kapitala

Ukupan osnovni kapital
nakon izmjena:

Iznos

novčani+nenovčani

Navedi broj i datum rješenja i kopiju priloži uz formular

Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti
kojim se odobrava prospekt
za javnu ponudu akcija:

Rješenje priloženo

DA

NE

*popunjava se samo za AD

Navedi broj i datum rješenja i kopiju priloži uz formular

Rješenje kojim se utvrđuje uspješnost
emisije:

Rješenje priloženo

DA

NE

*popunjava se samo za AD

Kontakt:

Telefon:

+

38

+

38

+

38

Fax:

+

38

Elektronska adresa E-mail:

Adresa internet strane:

www.

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

*pečat je obavezan - kod prijave dokumenta priložen



Potvrda registratora:

M.P.

2

*potpis i pečat registratora

Podaci o osnivačima:

Status: Osnivač Član DOO Akcionar Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*upisati status

Poslovno ime/
Ime i prezime:

Sjedište/Adresa:

Mjesto Država Ulica Broj

Matični broj/
jedinствени
matični broj:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja
i za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

Udio: %

*akcionar ne popunjava podatke o udjelu

Status: Osnivač Član DOO Akcionar Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*upisati status

Poslovno ime/
Ime i prezime:

Sjedište/Adresa:

Mjesto Država Ulica Broj

Matični broj/
jedinствени
matični broj:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja
i za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

Udio: %

*akcionar ne popunjava podatke o udjelu

Status: Osnivač Član DOO Akcionar Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*upisati status

Poslovno ime/
Ime i prezime:

Sjedište/Adresa:

Mjesto Država Ulica Broj

Matični broj/
jedinствени
matični broj:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja
i za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

Udio: %

*akcionar ne popunjava podatke o udjelu

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____

*pečat, potpisati i potpisati broj i podataka
Organa

Potvrda registratora: _____

*potpis i pečat registratoru

M.P.

3

Podaci o direktoru i/ili organima upravljanja

Naziv organa upravljanja

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*unijeti naziv organa upravljanja ako je drugačiji

Predsjednik organa upravljanja

Ime i prezime: _____

Jedinstveni matični broj: _____

Adresa: _____

*za strane fizičke lica: ulični broj, pošta i država zadržanja

Saglasnost sa imenovanjem: _____ *potpis

Ovlašćenja u prometu:

- neograničena ograničena

*unijeti op. s ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

- Pojedinačno Kolektivno

sa _____ *unijeti sa kim ako je kolektivno


- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

*unijeti ako je drugačije od ponudjenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Mjesto registracije (ili društava (ako nije u Crnoj Gori):

IZJAVA:
 Garantujem za tačnost navedenih podataka.
 Potpis podnosioca: _____



*osoba je obavezana kod potvrde dati tačne podatke

Potvrda registratora: _____

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA II PODGORICI

Direktor

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice navedi broj pasoša i državu zadržavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa _____ *upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Sekretar društva

Ime i prezime:

Pavle Djurović

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Saglasnost sa imenovanjem:

Pavle Djurović

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa _____ *upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:


Pavle Djurović

*potpis je obavezan kao prijave aramjene podnosioca

*Popunjava se samo za Akcionarska društva

Potvrda registratora:

*potpis i pečat registratora



M.P.

5

M

Revizor društva¹

Poslovno ime /
Ime i prezime: _____

Matični broj
/jedinstveni matični broj: _____

Adresa: _____

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Suglasnost sa imenovanjem: _____ *potpis

Član organa upravljanja

Ime i prezime: _____

Jedinstveni matični broj: _____

Adresa: _____

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Suglasnost sa imenovanjem: _____ *potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa _____ *pisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

*upisati ako je drugičije od pominutog

Članstvo u drugim
odborima i položaji u
drugim društvima: _____

Mjesto registracije tih
društava (ako nije u Crnoj
Gori): _____

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka



¹ Popunjava se samo za Akcionarsko društvo

Potvrda registratora: _____

M.P.

6

*potpis i pečat registratora

Član organa upravljanja

Ime i prezime: _____

Jedinstveni matični broj: _____

Adresa: _____

*za stanao fizičko lice urijedi broj pasoša i državn. zdatvanja

Saglasnost sa imenovanjem: _____ ***potpis**

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena _____

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinčno Kolektivno

sa _____ *upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: _____

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori): _____

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca: _____

*pečat je obavezno kod prijave i izvješte ujedinstven



Potvrda registratora: _____

M.P.

7

*potpis i pečat registratora

Član organa upravljanja

Ime i prezime: _____

Jedinstveni matični broj: _____

Adresa: _____

*za status fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Suglasnost sa imenovanjem: _____ *potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena _____

*unijeti rpis ograničenja

Ovlašten da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

su *upisati sa čim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponašenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____

*pečat je obavezan kod prijave promjena podataka



Potvrda registratora: _____

M.P.

R

*potpis i pečat registratora

PODACI O DRUGIM ZASTUPNICIMA

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Funkcija u privrednom subjektu:

*za stvarno fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

*upisuje se samo ukoliko je zastupnik i na

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Funkcija u privrednom subjektu:

*za stvarno fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

*upisuje se samo ukoliko je zastupnik i na

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

*potpis je obavezan kada se izdaju pojedinačne potvrde



Potvrda registratora:

M.P.

9

*potpis i pečat registratora

PODACI O DJELOVIMA DRUŠTVA

Ime dijela društva:			
	Mjesto		
Sjedište:			
	Ulica	broj	

Pretežna djelatnost:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Zastupnik:

Ime i prezime: _____

Jedinstveni matični broj: _____

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Ime dijela društva:			
	Mjesto		
Sjedište:			
	Ulica	broj	

Pretežna djelatnost:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


Zastupnik:

Ime i prezime: _____

Jedinstveni matični broj: _____

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

IZJAVA:
 Garantujem za tačnost unijetih podataka.
 Potpis podnosioca: _____



*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: _____
*potpis i pečat registratora

M.P. 10



Crnogorski Telekom A.D.
Moskovska 29, 81000 Podgorica
Crna Gora

PRIVREDNI SUD

Centralni registar

n/r Registratoru

PODGORICA

06.04. 2010.

Datum
Vas broj
Predmet

Promjena podataka u Centralnom registru Privrednog suda Crne Gore

Poštovani,

U prilogu ovog dopisa, a radi promjene izvršioca poslova Sekretara društva Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, koja je stupala na snagu 1. Aprila 2010 godine, dostavljamo popunjene formular za promjenu podataka u Centralnom registru Privrednog suda Crne Gore, kao i sljedeća dokumenta:

- Odluku Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica o razrješenju Ratke Strugač sa funkcije Sekretara društva zavedenoj pod brojem 02-3648 donesenoj na sjednici Odbora direktora održanoj 01.02.2010 godine.
- Odluku Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica o imenovanju Pavla Djurovića kao novog Sekretara društva zavedenoj pod brojem 02-3649 a donesenoj na sjednici Odbora direktora održanoj 01.02.2010 godine.

S poštovanjem,

Izvršni direktor Crnogorskog Telekom a.d.

Slavoљub Popadić

Crnogorski Telekom A.D.
Adresa: Moskovska 29, 81000 Podgorica, Crna Gora
Telefon: +382 20 433 704
Fax: +382 20 433 400
E-mail: office@telekom.me
Web site: www.telekom.me
PIB: 32289377
PDV: 20/31-00049-4
Џiro račun: Crnogorska komercijalna banka 310-103-22; 510-110-98; 510-505-77



Crnogorski Telekom A.D.
Moskovska 29, B.1000 Podgorica,
Crna Gora

PRIVREDNI SUD
Centralni registar
n/r Registratoru

PODGORICA
06.04. 2010.

Datum:
Vas broj:
Predmet:

Promjena podataka u Centralnom registru Privrednog suda Crne Gore

Poštovani,

U prilogu ovog dopisa, a radi promjene izvršioca poslova Sekretara društva Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, koja je stupila na snagu 1. Aprila 2010 godine, dostavljamo popunjeni formular za promjenu podataka u Centralnom registru Privrednog suda Crne Gore, kao i sljedeća dokumenta:

- Odluku Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica o razrješenju Ratke Strugar sa funkcije Sekretara društva zavedenoj pod brojem 02-3648 donesenoj na sjednici Odbora direktora održanoj 01.02.2010 godine.
- Odluku Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica o imenovanju Pavla Djurovića kao novog Sekretara društva zavedenoj pod brojem 02-3649 a donesenoj na sjednici Odbora direktora održanoj 01.02.2010 godine.

S poštovanjem,

Izvršni direktor Crnogorskog Telekom a.d.
Slavoljub Popadić

Crnogorski Telekom A.D.
Adresa: Moskovska 29, 81000 Podgorica, Crna Gora
Telefon: +382 20 433 704
Fax: +382 20 433 400
E-mail: office@telekom.me
Web site: www.telekom.me
PIB: 02289377
PDV: 20/31-00049-1
Žiro račun: Crnogorska komercijalna banka 510-103-22; 510-110-98, 510-505-77

Raicevic, Radmila

From: Draskovic, Jelena
Sent: Tuesday, April 06, 2010 9:05 AM
To: Raicevic, Radmila
Subject: FW: Povećanje pretplate u fiksnoj
Importance: High
Follow Up Flag: Follow up
Flag Status: Red

FYI

From: Draskovic, Jelena
Sent: Thursday, April 01, 2010 2:19 PM
To: Bogetic, Dana
Subject: FW: Povećanje pretplate u fiksnoj
Importance: High

Dano zdravo,

U planu je povećanje mjesečne pretplate za korisnike fiksne telefonije. Ideja je da se svi korisnici koji trenutno koriste Standard ili Super paket (mjesečna pretplata 5.97 eura sa PDVom) prebace na Komfor Veče, odnosno da nam Komfor Veče postane osnovni paket. Pretplata za Komfor Veče je 7.95 eura sa PDV-om, ali korisnik ima besplatne pozive u T-Com mreži od 19h do 7h. Pretplata za Extra Trio se ne mijenja.

Pravnim licima ćemo povećati mjesečnu pretplatu za isti iznos 1.97 eura sa PDV-om, ali bez dodatnih povoljnosti (uključeni besplatni razgovori i sl).

Potrebno nam je mišljenje Pravne službe o ovim promjenama.

Pozdrav,
Jelena

4/6/2010

Na osnovu člana 30 stava 2) tačka 5 i stava 4) i člana 40 Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, Odbor direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, na Petoj redovnoj sjednici održanoj 01. februara 2010. godine, putem video-konferencijske veze, donio je

Crnogorski Telekom
A.D.

Odluku (37/01022010)
o
imenovanju novog Sekretara Društva

Broj/ 02-3649
Podgorica / 05. 02. 2010

Član 1.

Pavle Djurović imenuje se za novog Sekretara Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica.

Član 2.

Odbor direktora ovlašćuje Predsjednika Odbora, Daniela Szasza da potpiše ugovor sa Pavlom Djurovićem.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu 1. aprila 2010. godine.


Predsjednik Odbora direktora
Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica
Daniel Szasz
Podgorica

Obrazloženje

U skladu sa organizacionim promjerama u Društvu, odlučeno je kao u d spozitivu.



CRNA GORA
PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR
Reg.br. 4-0000618/ 031
U Podgorici, dana 08.04.2010.god.

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici, registarator Irena Knežević, na osnovu člana 83 i 84 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i člana 2 Uputstva o radu Centralnog registra (Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08), rješavajući po prijavi za registraciju promjene podataka u **CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA** broj 158023 od 08.04.2010.god. podnosioca

Ime i prezime: Ivan Pavličić



dana 08.04.2010.god. donosi

RJEŠENJE

Reg struje sa promjena: članova odbora direktora **CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA**.

Sastavni dio Rješenja je i izvod iz Centralnog Registra Privrednog Suda.

Obrazloženje

Rješavajući po prijavi, za uo-s promjene podataka (članova odbora direktora) u privrednom društvu **CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA** utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za promjenu podataka shodno članu 86 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i člana 2 Uputstva o radu Centralnog registra (Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08), pa je odlučeno kao u izreci Rješenja.

Registrator

Irena Knežević

Pravna pouka: Rješenje je konačno.
Protiv njega se može pokrenuti upravni spor
tužbom u tri primjerka pred Upravnim sudom CG,
u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.

Primi li 13.04.2010



Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA Privrednog Suda u Podgorici

Prilog uz rješenje 4-0000618/031 dana 08.04.2010.god.

Registarski broj

4-0000618/031

Datum promjene podataka: 08.04.2010

Datum isteka registracije: 02.08.2010

CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA

Izvršena su sledeće promjene članova odbora direktora

Datum zaključenja ugovora: 28.10.1998

Datum donošenja Statuta: 19.07.2002

Datum izmjene Statuta: 30.04.2009

Adresa obavljanja djelatnosti: MOSKOVSKA 29

Mjesto: PODGORICA

Adresa za prijem službene pošte: MOSKOVSKA 29

Sjedište: PODGORICA

Pretežna djelatnost: 64200 Telekomunikacije

Stari registarski broj: 1-17542-30 50085343/027 i
50070480/0027

Lica u društvu

Ime i prezime:

Beata Prisztacs -

Član menadžment

- ()

Ime i prezime:

Daniel Szasz -

Predsjednik Men

- ()

Predsjednik odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

Član menadžment komiteta - ()

- ()

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

Ime i prezime:

Denes Szluha

Član i potpreds

- ()

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

Ime i prezime:

Eva Ulićević -

Član menadžment komiteta - ()

- ()

Ime i prezime: **Gabor Pal** - Adresa: [Redacted]
Član Odbora Kolektivno- ()

Ime i prezime: **Gereon Hammel** - Adresa: [Redacted]
Član Odbora direktora Kolektivno- ()

Ime i prezime: **Hans - Peter Schultz** - Adresa: [Redacted]
Član Odbora direktora - Kolektivno- ()

Ime i prezime: **Janos Szabo** - Adresa: [Redacted]
Član Odbora direktora - () Kolektivno- ()

Ime i prezime: **Jason Christos King** - Adresa: [Redacted]
Član menadžment kom - ()

Ime i prezime: **Manfred Knapp** - Adresa: [Redacted]
Član menadžment kom - ()

Ime i prezime: **Millja Zeković** - Adresa: [Redacted]
Član menadžment kom - ()

Ime i prezime: **Payle Durović** - Adresa: [Redacted]
Sekretar - neopredstavnik ()
Fizično- ()

Ime i prezime: **Slavoljub Popadić** - Adresa: [Redacted]
Izvršni direktor - (Ostalim članovima Menadžment Kom teta, predsjednikom i članovima Odbora direktora)
Pojedinačno- ()
Operativni dir fiksne linije poslovanja. - (Ostalim članovima Menadžment Komiteta, predsjednikom i članovima Odbora direktora)
- ()

Ime i prezime: **Tibor Vidos** - Adresa: [Redacted]
Član menadžment kom - ()

Ime i prezime:
Tripko Krgović -
Član Odbora direk
Kolektivno- ()

Ime i prezime:
Zoltan Pinkola -
Član menadžment
- ()

Revizor

Ime i prezime/Naziv:
**PREDUZEĆE ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE,
FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE
"PRICEWATERHOUSECOOPERS" D.O.O. - PODGORICA
60371574 - 02656337**

Adresa:
POSLOVNI CENTAR "KRUŠEVAC", RIMSKI TRG 50

I tc 13.04.2010.goc.

REGISTRATOR

Irena Knežević





PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR
U Podgorici dana 08.04.2010.god.

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Na 08.04.2010, pod registarskim brojem 4-0000618/031 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA. Odlukom Odbora direktora od 31.03.2010 godine razrešava se član menadžment komiteta Muendi Georgi, a za člana menadžment komiteta upisuje se Jason King. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

08.04.2010
Wi

Registrator

Jrena Knežević

5

Na osnovu člana 30 stav 1 i 2 tačka 5 i 6 i stava 3 i 4 istog člana Statuta Crnogorskog Telekom AD Podgorica, a u skladu sa članom 14 Poslovnika o radu Odbora direktora Crnogorskog Telekoma AD Podgorica, Odbor direktora Crnogorskog Telekoma, putem fax izjašnjenja, u periodu od 24 - 29 marta 2010. godine, donio je

Odluku (45/29032010)

o

razrješnju operativnog i direktora marketinga Crnogorskog Telekoma

Crnogorski Telekom A.D.	
Broj /	02-10004
Datuma /	30. 03. 2010

Član 1

Ovom Odlukom, Georg Muendl, razrješava se sa mjesta operativnog i marketing direktora Crnogorskog Telekoma.


Član 2

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od 31. marta 2010. godine.

Predsjednik Odbora direktora

Crnogorskog Telekoma AD Podgorica,


Daniel Szasz





CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI
Broj dosije: a: 158023

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je Ivan Pavličić dostavio-la dokument za promjenu ad društva naziva **CRNOGORSKI TELEKOM** - akcionarsko društvo iz Podgorica, registarski broj 40000618 sa sledećim prilogima:

Taksa za sud

Kopija pasoša

Obrazac

Unomoćje

Taksa za službeni list

Odluka o imenovanju direktora marketinga

Odluka o razrješenju operativnog i direktora marketinga

Zahijeva izmjenu:

PROMJENA ČLANA MENADŽMENTA KOMITETA

Dokumentacija je podnijeta dana 08.04.2010.god.

KONTROLNIK

Podgorica, dana 08.04.2010.god.



Kasalić

Prinio

Pavličić Ivica

08.04.2010

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Formular za registraciju osnivanja / promjene podataka

POČETNA REGISTRACIJA |
 PROMJENA PODATAKA

Oblik obavljavanja privredne djelatnosti:

- KD AD DOO DD
 NVO Ustanova Zadruga Ostali

PUNI NAZIV: Crnogorski Telekom a.d. Podgorica

Skraćeni naziv: _____

Rok na koji se društvo osniva: _____

Registarski broj: 4-0000618/029

Podaci o Statutu: Datum donošenja: _____ Datum izmjena: _____

Podaci o Ugovoru/odluci o osnivanju: Datum zaključenja/otmošenja: _____ Datum dopuna: _____

ADRESA UPRAVE Mjesto: _____
 Sjedište: Podgorica, Crna Gora
 Ulica i broj: Moskovska 29

ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE: Mjesto: _____
 Ulica i broj: _____
*popunjava se ako je drugačije od adrese uprave

Rezervisani naziv Broj i datum potvrde o rezervisanom nazivu: _____
*popunjava se ukoliko je izvršena rezervacija

Prijava se podnosi preko: Zastupnika Punomoćnika

Broj i datum potvrde opisa ovlaštenog podnosioca _____

Elektronska prijava


*popunjava se u slučaju elektronske prijave

Podnosilac prijave:

Ime i prezime: Ivan Pavličić Adresa: _____
 Jedinstveni matični broj: _____

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka. Pavličić Ivan
 Potpis podnosioca: _____

*poštom je obavezan kod prijave promjene podataka



Potvrda registratora: _____

*potpis i pečat registratora

Pretežna djelatnost:

6 4 2 0 0

Telekomunikacije

Podaci o osnovnom kapitalu:

Ukupan osnovni kapital:

novčani+nenovčani

novčani iznos: 140.996.889,75 Eur

nenovčani iznos:

*podaci o kapitalu se unose u eurima

Promjene osnovnog kapitala (povećanje/smanjenje):

Povećanje

Novčani Iznos

Smanjenje

Nenovčani Iznos

*popunjava se u slučaju promjene osnovnog kapitala

Ukupan osnovni kapital nakon izmjena:

Iznos

novčani+nenovčani

Navešti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz formular

Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija:

Rješenje priloženo

DA NE

*popunjava se samo za AD

Navešti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz formular

Rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije:

Rješenje priloženo

DA NE

*popunjava se samo za AD

Kontakt:

Telefon:

Fax:

Elektronska adresa E-mail:

Adresa internet strane:


www:

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka



Potvrda registratora:

*potpis i pečat registratora

M.P.

1

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Podaci o osnivačima:

Status: Osnivač Član DOO Akcionar Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*upisati status

Poslovno ime/
Ime i prezime:

Sjedište/Adresa:

Mjesto _____ Država _____

Ulica _____ Broj _____

Matični broj/
jedinstveni
matični broj:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja
i za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

Udio: _____ %

*akcionar ne popunjava podatke o udjelu

Status: Osnivač Član DOO Akcionar Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*upisati status

Poslovno ime/
Ime i prezime:

Sjedište/Adresa:

Mjesto _____ Država _____

Ulica _____ Broj _____

Matični broj/
jedinstveni
matični broj:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja
i za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

Udio: _____ %

*akcionar ne popunjava podatke o udjelu

Status: Osnivač Član DOO Akcionar Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

* upisati status

Poslovno ime/
Ime i prezime:

Sjedište/Adresa:

Mjesto _____ Država _____

Ulica _____ Broj _____

Matični broj/
jedinstveni
matični broj:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja
i za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

Udio: _____ %


*akcionar ne popunjava podatke o udjelu

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____

* pečat je obavezan kod prijave pravnih osoba



Potvrda registratora: _____

*potpis i pečat registratora

M.P.

3

Podaci o direktoru i/ili organima upravljanja

Naziv organa upravljanja

Odbor direktora

Upravni odbor

Skupština

Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

Predsjednik organa upravljanja

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za sva samo fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena

ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno

Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

Članovima organa upravljanja

Sekretarom društva

Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od navedenog

Članstvo u drugim
odbornim i položaji u
drugim društvima:

Mjesto registracije tih
društava (ako nije u Crnoj
Gori):

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



*pečat je obavezan kod prijave novih podataka

Potvrda registratora:

M.P.

4

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Direktor
Ime i prezime: _____

Jedinstveni matični broj: _____

Adresa: _____
*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: _____ *potpis

Ovlašćenja u prometu:
 neograničena ograničena _____
*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:
 Pojedinačno Kolektivno
sa _____ *upisati sa kim ako je kolektivno

- Predsjednikom organa upravljanja
 - Članovima organa upravljanja
 - Sekretarom društva
- _____
- *upisati ako je drugačije od ponuđenog

Sekretar društva
Ime i prezime: _____

Jedinstveni matični broj: _____

Adresa: _____
*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: _____ *potpis

Ovlašćenja u prometu:
 neograničena ograničena _____
*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:
 Pojedinačno Kolektivno
sa _____ *upisati sa kim ako je kolektivno

- Predsjednikom organa upravljanja
 - Članovima organa upravljanja
 - Direktorom društva
- _____
- *upisati ako je drugačije od ponuđenog

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca: _____

*pečat je obavezan uz prijave i otkazne podneske



*Popunjava se samo za Akcionarska društva

Potvrda registratora: _____
*potpis i pečat registratora

M.P.

5

Revizor društva[†]

Poslovno ime /
Ime i prezime:

Matični broj
/jedinствeni matični broj:

Adresa:

*za strane fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Suglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Član organa upravljanja

Ime i prezime:

Jason Christos King

Jedinствeni matični broj:

Adresa:

izdavanja

Suglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena

ograničena

U skladu sa Statutom i internim aktima društva

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno

Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

*upisati ako je društvo od punidelnog

Članstvo u drugim
odborima i položaji u
drugim društvima:

Mjesto registracije tih
društava (ako nije u Crnoj
Gori):

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Handwritten signature

*pečat je obavezan kod prijave prijavljene podataka



[†] Popunjava se samo za Akcionarsko društvo

Potvrda registratora:

*potpis i pečat registratora

M.P.

6

114

Član organa upravljanja

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strane Fz čke bez unijeti broj pasoša i država izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa *upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca:

*potpis je obavezan kod prijave promjene podataka



Potvrda registratora:

*potpis i pečat registratora

M.P.

7

10

Član organa upravljanja

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlaštenja u prometu:

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašten da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa _____ *upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

*upisati ako je drugačija od ponašnog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca:

*pečat je obavezan kod prijave prvog člena podnosioca



Počvrda regulatora:

*potpis i pečat regulatora

M.P.

8

PODACI O DRUGIM ZASTUPNICIMA

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unjeti i broj posuša i državu izdavanja

Funkcija u privrednom subjektu:

*upisuje se samo ukoliko je zastupnik lica

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

*unjeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unjeti broj posuša i državu izdavanja

Funkcija u privrednom subjektu:

*upisuje se samo ukoliko je zastupnik lica

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

*unjeti op. s ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

*pečat je obavezna kod prijave pravnih podataka



Potvrda registratora:

M.P.

9

*potpis i pečat registratora

07

PODACI O DJELOVIMA DRUŠTVA

Ime dijela
društva:

Sjedište:

Mjesto		
Ulica	broj	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Pretežna djelatnost:

Zastupnik:

Ime i prezime:

Jedinstveni
matični broj:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Ime dijela
društva:

Sjedište:

Mjesto		
Ulica	broj	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Pretežna djelatnost:

Zastupnik:

Ime i prezime:

Jedinstveni
matični broj:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka:

Potpis podnosioca:

*pečat je obavezan kod prijave stranih podataka



Potvrda registratora:

*potpis i pečat registratora

M.P.

10



Crnogorski Telekom
A.D.

Crnogorski Telekom A.D.
Moskovska 29, 81000 Podgorica
Crna Gora

Broj / 07-12015
Podgorica / 08.04.2010

PRIVREDNI SUD

Centralni registar

n/r Registratoru

PODGORICA

08.04.2010

Datum
Vas broj
Predmet

Promjena podataka u Centralnom registru Privrednog suda Crne Gore

Poštovani,


U prilogi ovog dopisa, a radi promjene člana menadžment komiteta, koja stupa na snagu počev od 8. Aprila 2010 godine, dostavljamo popunjeni formular za promjenu podataka u Centralnom registru Privrednog suda Crne Gore, kao i sljedeća dokumenta:

- Odluku Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica o razrješanju Georga Muendla sa funkcije Operativnog i marketing direktora odnosno člana Menadžment komiteta zavedenoj pod brojem C2-10664, donesenoj na sjednici Odbora direktora održanoj 29.03.2010 godine.
- Odluku Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica o imenovanju Jason Kinga kao novog Direktora marketinga odnosno člana Menadžment komiteta zavedenoj pod brojem 02-10665 a donesenoj na sjednici Odbora direktora održanoj 29.03.2010 godine.

S poštovanjem,

Izvršni direktor Crnogorskog Telekom a.d.

Slavoljub Popadić



Crnogorski Telekom A.D.
Adresa: Moskovska 29, 81000 Podgorica, Crna Gora
Telefon: +382 20 433 704
Fax: +382 20 433 400
E-mail: eficiv@telekom.me
Web site: www.telekom.me
PIB: 02289377
PDV: 10/31-00019-4
Žiro račun: Crnogorska kreditna banka 510-103-22; 510-110-98; 510-505-77

Crnogorski Telekom A.D.
Moskovska 29, 81000 Podgorica
Crna Gora

Broj / 04-12015
Podgorica / 08.04.2010

PRIVREDNI SUD
Centralni registar
n/r Registratoru

PODGORICA

08.04.2010

Datum
Vas broj
Predmet

Promjena podataka u Centralnom registru Privrednog suda Crne Gore

Poštovani,



U prilogu ovog dopisa, a radi promjene člana menadžment komiteta, koja stupa na snagu počev od, 8. Aprila 2010 godine, oostavljam popunjeni formular za promjenu podataka u Centralnom registru Privrednog suda Crne Gore kao i sljedeća dokumenta:

- Odluku Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica o razrješavanju Georga Mujendla sa funkcije Operativnog i marketing direktora odnosno člana Menadžment komiteta zavedenoj pod brojem C2-10664 donesenoj na sjednici Odbora direktora održanoj 29.03.2010 godine.
- Odluku Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica o imenovanju Jason Kinga kao novog Direktora marketinga odnosno člana Menadžment komiteta zavedenoj pod brojem C2-10665 a donesenoj na sjednici Odbora direktora održanoj 29.03.2010 godine.

S poštovanjem,

Izvršni direktor Crnogorskog Telekom a.d.

Stavoljub Popadić



Adresa: Crnogorski Telekom A.D.
Telefon: Moskovska 29, 81000 Podgorica, Crna Gora
+382 20 433 704
Fax: +382 20 433 400
E-mail: office@telekom.me
Web site: www.telekom.me
PIB: 02289377
PDV: 20/31-00049-4
Žiro račun: Crnogorska kooperatorna banka 510-103-22; 510-110-98; 510-505-77

Crnogorski Telekom a.d. Podgorica
Izvršni direktor
Broj 04-
Podgorica, _____ 2010.g.

PUNOMOĆJE

Kojim se ovlašćuje Pavličić Ivan, dipl. pravnik na zastupanje ovog Društva u postupku promjene podataka u CRPS.



IZVRŠNI DIREKTOR
Slavoljub Popadić

Na osnovu člana 30 stav 1 i 2 tačka 5 i 6 i stava 3 i 4 istog člana Statuta Crnogorskog Telekom AD Podgorica, a u skladu sa članom 14 Poslovnika o radu Odbora direktora Crnogorskog Telekoma AD Podgorica, Odbor direktora Crnogorskog Telekoma, putem fax izjašnjava, u periodu od 24 - 29 marta 2010. godine, donio je

		Crnogorski Telekom A.D.
Odluku (46/29032010)	Broj /	02-10665
imenovanju direktora marketinga	Podgorica /	30. 03. 2010


I

Ovom odlukom, Jason King, imenuje se za Direktora marketinga Crnogorskog Telekoma AD Podgorica, počev od 8 aprila 2010. godine.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od 8. aprila 2010.

Predsjednik Odbora direktora
Crnogorskog Telekoma AD Podgorica,


Daniel Szasz




CRNA GORA
PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR
Reg.br. 4-0000618/ 032
Mat.br.

U Podgorici, dana 01.06.2010.god.

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici, registrator Irena Knežević, na osnovu člana 83 i 84 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i člana 2 Upustva o radu Centralnog registra (Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08), rješavajući po prijavi za registraciju promjene podataka u **CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA** broj 161485 od 01.06.2010.god. podnosioca

Ime i prezime: Janos Szabo



dana 01.06.2010 god. donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena: predsjednika odbora i direktora, statuta, članova odbora i direktora **CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA**.

Sastavni dio Rješenja je i izvod iz Centralnog Registra Privrednog Suda

Obrazloženje

Rješavajući po prijavi, za upis promjene podataka (predsjednika odbora i direktora, statuta, članova odbora i direktora) u privrednom društvu **CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA** utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za promjenu podataka shodno članu 86 Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i člana 2 Upustva o radu Centralnog registra (Sl list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08), pa je donučeno kao u izreci Rješenja.

Registrator

Irena Knežević

Pravna pouka: Rješenje je konačno.
Protiv njega se može pokrenuti upravni spor
tužbom u tri primjerka pred Upravnim sudom CG,
u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.

02.06.2010
Pau. G. V. Ivan



Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA Privrednog Suda u Podgorici

Prilog uz rješenje 4-0000618/ 032 dana 01.08.2010.god.

Registarski broj **4-0000618/ 032**
Matični broj

Datum promjene podataka: 01.08.2010

Datum isteka registracije: 02.08.2010

CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA

Izvršene su sledeće promjene: predsjednika odbora direktora, statuta, članova odbora direktora

Datum zaključivanja ugovora:	<u>28.10.1998</u>	Datum izmjene Statuta:	<u>25.05.2010</u>
Datum donošenja Statuta:	<u>19.07.2002</u>	Mjesto:	<u>PODGORICA</u>
Adresa obavljanja djelatnosti:	<u>MOSKOVSKA 29</u>	Sjedište:	<u>PODGORICA</u>
Adresa za prijem službene pošte:	<u>MOSKOVSKA 29</u>		
Pretežna djelatnost:	<u>64200 Telekomunikacije</u>		
Upisani kapital:	<u>140,996,889.75€</u>	Stan registarski broj	<u>1-1/542-00, 50085343/027 50070480/0027</u>
		(Novčani	<u>140,996,889.75</u> , nenovčani <u>00</u>)

Lica u društvu

Ime i prezime:

Beata Priztacs

Član menadžmen

- ()

Ime i prezime:

Daniel Szasz -

Predsjednik Men

- ()

Predsjednik odbora direktora - ()

aktivno- ()

Član menadžment komiteta - ()

- ()

Ime i prezime:

Eva Uličević

Član menadžm

- ()

Ime i prezime:

Gabor Pal -

Član Odbora

Kolektivno- ()

Ime i prezime:

Gerson Ham

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

Ime i prezime:

Adresa:

Janos Szabo -

Član Odbora dir

Kolektivno- ()

Ime i prezime:

Adresa:

Jason Christos

Član menadžmer

- ()

Ime i prezime:

Manfred Knapp

Član menadžmer

- ()

Ime i prezime:

Milija Zeković -

Član menadžmer

-

Ime i prezime:

Pavle Đurović -

Sekretar - neograničen()

Pojedinačno- ()

Ime i prezime:

Robert Pataki -

Član i potpredsjed

- ()

Ime i prezime:

Slavoljub Popadić

Izvršni direktor - ()

predsjednikom i čl

Pojedinačno- ()

Ime i prezime:

Adresa:

Thomas Albert Panhans

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

Ime i prezime:

Adresa:

Tibor Vidos -

Član menadžmer

- ()

Ime i prezime:

Triško Krgović

Član Odbora dir

Kolektivno- ()

Ime i prezime:

Zoltan Pinkola

Član menadžment komiteta - ()

- ()

Revizor

Ime i prezime/Naziv:

**PREDUZEĆE ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE,
FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE
"PRICEWATERHOUSECOOPERS" D.O.O. - PODGORICA
50371574 - 02656337**

Adresa:

POSLOVNI CENTAR "KRUŠEVAC", RIMSKI TRG 50

Izdato 02.06.2010.god.

REGISTRATOR

Irena Knežević



4



PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR
U Podgorici, dana 01.06.2010.god.

OGLAS ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 01.06.2010, pod registarskim brojem 4-0000618/032 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA. Odlukom Skupštine akcionara od 25.05.2010 godine razrešavaju se članovi odbora direktora i to: Daniel Szasz, Denes Szluha, Janos Pal, Hans-peter Schultz i Tripko Krgović, a za Predsjednika upisuje se Danie! Szasz, , a za članove Pal Gabor, Janos Szabo, Robert Pataki, Gereon Hammel, Thomas Panhans i Tripko Krgović i vrši se promjena Statuta Od 25.05.2010 godine. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

*exa
01.06.10*

Registrator

Irena Knežević

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Formular za registraciju osnivanja / promjene podataka

POČETNA REGISTRACIJA |
 PROMJENA PODATAKA

Oblik obavljanja privredne djelatnosti:

KD AD DOO OD
 NGO Ustanova Zadruga Ostali
 NASTANAK: osnivanjem spajanjem podjelom na drugi način

PUNI NAZIV: Crnogorski Telekom a.d. Podgorica

Skraćeni naziv:

Rok na koji se društvo osniva:

Matični broj: 022-89377

Registarski broj: 4-0000618/029

Podaci u Statutu: Datum donošenja: Datum izdavanja:

Podaci o Ugovoru/odluci o osnivanju: Datum zaključenja/donošenja: Datum stupanja:

ADRESA UPRAVE Mjesto: Podgorica, Crna Gora
 Sjedište: Podgorica, Crna Gora
 Ulica i broj: Moskovska 29

ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE: Mjesto: Ulica i broj: *popunjava se ako je drugačije od adrese uprave

Rezervisani naziv
Broj i datum potvrde o rezervisanom nazivu: *popunjava se ukoliko je izvršena rezervacija

Prijava se podnosi preko: Zastupnika Punomoćnika

Broj i datum potvrde upisa ovlaštenog podnosioca

Elektronska prijava *popunjava se u slučaju elektronske prijave

Podnosilac prijave:

Ime i prezime: Ivan Pavličić **Adresa:**
Jedinstveni matični broj:

IZJAVA:
 Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca: *Ivan Pavličić*
Potpis i pečat regulatora: *potpis i pečat regulatora



CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

*pečat je obavezan kod prijave poslovanja

Pretežna djelatnost:

6 | 4 | 2 | 0 | 0

Telekomunikacije

Ohavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine društveni privatna zadrzna dva ili više oblika svojine državna

Porijeklo kapitala:

bez oznake porijekla kapitala domaći strani mješoviti

Podaci o osnovnom kapitalu:

Ukupan osnovni kapital:

140.996.889.75 Eur

novčani/nenovčani

novčani iznos: **140.996.889.75 Eur**

nenovčani iznos: _____

*podaci o kapitalu se unose u cijelina

Promjene osnovnog kapitala (povećanje/smanjenje):

Povećanje Novčani Iznos _____

Smanjenje Nenovčani Iznos _____

*popunjava se u slučaju promjene osnovnog kapitala

Ukupan osnovni kapital nakon izmjena:

Iznos

novčani/nenovčani

Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz formular

Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija:

Rješenje priloženo DA NE

*popunjava se samo za AD

Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz formular

Rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije:

Rješenje priloženo DA NE

*popunjava se samo za AD

Potvrda registratora:

*potpis i pečat registratora



CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Podaci o promjeni/Vrsta promjene:

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> promjena oblika organizovanja | <input type="checkbox"/> promjena oblika svojine | <input type="checkbox"/> promjena oblika i organizovanja svojine |
| <input type="checkbox"/> promjena oblika organizovanja i porijekla kapitala | <input type="checkbox"/> promjena oblika organizovanja, svojine i porijekla kapitala | <input type="checkbox"/> promjena oblika, svojine i porijekla kapitala |
| <input type="checkbox"/> sprovođenje likvidacije | <input type="checkbox"/> otvoren postupak stečaja | <input type="checkbox"/> usklađivanje sa zakonom |
| <input type="checkbox"/> promjena naziva (firme) | <input type="checkbox"/> promjena sjedišta i adrese | <input type="checkbox"/> promjena u povezivanju jedinica razvrstavanja |
| <input type="checkbox"/> promjena pretežne djelatnosti | <input type="checkbox"/> promjena u vršenju spoljno-trgovinske djelatnosti | <input type="checkbox"/> promjena ostalih podataka |
| <input type="checkbox"/> tehnička korekcija | <input type="checkbox"/> prestanak likvidacijom | <input type="checkbox"/> prestanak stečajem |
| <input type="checkbox"/> prestankom pripremanjem | <input type="checkbox"/> prestankom spajanjem | <input type="checkbox"/> prestanak podjelom |
| <input type="checkbox"/> na drugi način | | |

Kontakt:

Telefon: + 382
+ 382
+ 382

Fax: + 382

Elektronska adresa E-mail:

Adresa internet stranac: www.



IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: Radford Hovan

M.P.

* pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Podaci o osnivačima:

Status: Osnivač Član DOO Akcionar Ortak

Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

* popunite status

Poslovno ime/
Ime i prezime:

Sjedište/Adresa:

Mjesto Država

Matični broj/
jedinствени
matični broj:

Ulica Broj

* za strano fizičko lice unijeti broj posuđa - državu izdavanja
i za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

Udio: %

* akcionar je popunjava podatke o udjelu

Potvrda registraora: _____

* potpis i pečat registraora



CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Status: Osnivač Član DOO Akcionar Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo _____
*upisati status


Poslovno ime/
Ime i prezime: _____ Sjedište/Adresa: _____
Mjesto: _____ Država: _____
Ulica: _____ Broj: _____
Matični broj/
jedinstveni
matični broj: _____
*za strano fizičko lice unijeti broj pasosa i državu izdavanja
i za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru
Udio: _____ %
*akcionar ne popunjava podatke o udjelu

Status: Osnivač Član DOO Akcionar Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo _____
*upisati status

Poslovno ime/
Ime i prezime: _____ Sjedište/Adresa: _____
Mjesto: _____ Država: _____
Ulica: _____ Broj: _____
Matični broj/
jedinstveni
matični broj: _____
*za strano fizičko lice unijeti broj pasosa i državu izdavanja
i za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru
Udio: _____ %
*akcionar ne popunjava podatke o udjelu

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca: _____ M.P. _____
*pečat je obavezan kad su u pitanju promjene podataka

Potpis registratora: _____
*potpis pečat registratora



CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Podaci o direktoru i/ili organima upravljanja

Naziv organa upravljanja

Odbor direktora

Upravni odbor

Skupština

Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugičiji

Predsjednik organa upravljanja

Ime i prezime:

Daniel Szasz

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlaštenja u prometu:

neograničena ograničena

*unjeti opis ograničenja

Ovlašten da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa *upisati sa kim ako je kolektivno

Članovima organa upravljanja

Sekretarom društva

Direktorom društva

*upisati ako je drugičiji od ponuđenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

IZJAVA:

Garantom za tačnost unjetih podataka.

Potpis podnosioca:

Daniel Szasz

*potpis je obavezan kod prijave i pri prijavi podnosača

Potvrda registratora:

*potpis i pečat registratora



CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Direktor
Ime i prezime: _____

Jedinstveni matični broj: _____

Adresa: _____

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i država izdavača

Saglasnost sa imenovanjem: _____ ***potpis**

Ovlašćenja u prometu:
 neograničena ograničena _____

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:
 Pojedinačno Kolektivno

sa _____ *upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Sekretar društva

Ime i prezime: _____

Jedinstveni matični broj: _____

Adresa: _____

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i država izdavača

Saglasnost sa imenovanjem: _____ ***potpis**

Ovlašćenja u prometu:
 neograničena ograničena _____

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:
 Pojedinačno Kolektivno

sa _____ *upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____ ***potpis je obavezan kod prijave i vanjske podataka**



*Popunjava se samo za Akcionarske društva

Potvrda registratora: _____

*potpis i pečat registratora

M.P.

6

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Revizor društva[†]

Poslovno ime /
Ime i prezime: _____

Matični broj
/jedinствени матични број: _____

Adresa: _____
*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavača

Suglasnost sa imenovanjem: _____ *potpis

Član organa upravljanja

Ime i prezime: **Janos Deszo Szabo**

Jedinствени матични број: _____

Adresa: _____

Suglasnost sa imenovanjem: _____ *potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena _____
*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno
*upisati sa kim ako je kolektivno

- Predsjednikom organa upravljanja
- Članovima organa upravljanja
- Direktorom društva
- Sekretarom društva
- _____
*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim
odborima i položaji u
drugim društvima:

Mjesto registracije tih
društava (ako nije u Crnoj
Gori):


IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____

Pauline An

*pečat je obavezan kod prijave promjena podataka



[†] Podnosi se samo za Akcionarsko društvo

Potpis registratora: _____

*potpis i pečat registratora

M.P.

7

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Član organa upravljanja

Ime i prezime:

Robert Pataki

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Suglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od priloženog

Članstvo u drugim
odborima i položaji u
drugim društvima:

Mjesto registracije tih
društava (ako nije u Crnoj
Gori):

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Pavličić Ivan

*pečat je obavezan kod prijave navedene podnosioca



Potpis registratora:

M.P.

8

*potpis i pečat registratoru

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Član organa upravljanja

Ime i prezime:

Pal Gabor

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj poseda i država izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa _____ *upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):


IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Površić Ivana

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka



Potpis registratora:

M.P.

9

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Član organa upravljanja

Ime i prezime:

Tripko Krgović

Jedinstveni matični broj

Adresa:

Suglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

pojedinačno kolektivno

sa

*upisati sa kim, ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od navedenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Povlačen van

*pečat je obavezan kod prijave pravnih podataka



Potpis registratora:

M.P.

S

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Član organa upravljanja

Ime i prezime:

Thomas Albert Panhans

Jedinstveni matični

Adresa:

Suglasnost sa imenova

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena

ograničena

*in. etu opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno

Kolektivno

sa

*up. sot. ga kint ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

*upisu i ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim
odborima i položaji u
drugim društvima:

Mjesto registracije tih
društava (ako nije u Crnoj
Gori):

IZJAVA:

Garantujem za tačnost navedenih podataka.

Potpis podnosioca:

Pauline Wani

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka



Potvrda registratora:

M.P.

8

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SIDA U PODGORICI

Član organa upravljanja

Ime i prezime:

Gereon Hammel

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

država izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa

*upisat. sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

*upisati ako je dnož je od ponudnog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):


IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Pavle Hammel

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka



Potvrda registratora:

M.P.

8

*potpis i pečat registratora

PODACI O DRUGIM ZASTUPNICIMA

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strane fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Funkcija u privrednom subjektu:

*upisuje se samo ukoliko je zastupnik imu

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojediinačno Kolektivno

sa

*upisati su kako je kolektivno

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strane fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Funkcija u privrednom subjektu:

*upisuje se samo ukoliko je zastupnik imu

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojediinačno Kolektivno

sa

*upisati sa kako je kolektivno

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka



Potvrda registratora:

*potpis i pečat registratora

M.P.

10

PODACI O DJELOVIMA DRUŠTVA

Ime dijela društva:

Sjedište:

Mjesto

Ulica

broj

Pretežna djelatnost:

Zastupnik:

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Ime dijela društva:

Sjedište:

Mjesto

Ulica

broj

Pretežna djelatnost:

Zastupnik:

Ime i prezime:


Jedinstveni matični broj:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



*počet je obavezan kod prijave promjene podataka

M.P.

11

Potvrda registratora:

*potpis i počet registratora

Crnogorski Telekom a.d. Podgorica
-Skupština akcionara-

Odluka
o
razrješenju članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

Podgorica, 25 maj, 2010

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 3 i člana 42 stav 5 Zakona o privrednim društvima (Službeni list RCG broj 06/02, 17/07 i 80/08) i člana 15 stav 1 tačka 6 Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, Skupština akcionara Crnogorskog Telekom a.d. na redovnoj sjednici, održanoj dana 25. maja 2010. godine donijela je

Odluku
o
razrješenju članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica


I

Skupština akcionara ovom Odlukom razrješava članove Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica i to:

1. Mr. Daniel Szasz
2. Mr. Denes Szluha
3. Mr. Janos Szabo
4. Mr. Gabor Pal
5. Mr. Hans-Peter Schultz
6. Mr. Gereon Hamirel
7. Mr. Tripko Krgović

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima koje se odnose na istek mandata članova Odbora direktora na svakoj redovnoj sjednici Skupštine akcionara, a koji su imenovani na predhodnoj redovnoj sjednici Skupštine akcionara, odlučeno je kao u predlogu.

 Crnogorski Telekom
A.D.
Braj / 01-21181
Podgorica / 26. 05. 2010

Crnogorski Telekom a.d. Podgorica
-Skupština akcionara-

Odluka

□

imenovanju članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

Podgorica, 25 maj, 2010

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 2 i člana 42 stav 5 Zakona o privrednim društvima (Službeni list RCG broj 06/02, 17/07 i 60/06) i člana 15 stav 1 tačka 6 Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, Skupština akcionara Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica na redovnoj sjednici, održanoj dana 25. maja 2010. godine donijela je

Odluku

o

imenovanju članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

Skupština akcionara izabrala je sledeća lica

1. Daniel Szasz ✓
2. Gabor Pal ✓
3. Janos Szabo ✓
4. Robert Pataki ✓
5. Gereon Hammel ✓
6. Thomas Panhans ✓
7. Trpko Krgović ✓

za članove Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica.

II

Mandat izabranih članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, stiče na sledećoj redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Obrazloženje

U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima koje se odnose na izbor i mandat članova Odbora direktora, odlučeno je u skladu sa predlogom.



CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SLUŽBA U PODGORICI
Broj dosijea: 161485

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je Janos Szabo dostavio/la dokument za promjenu ad društva naziva **CRNOGORSKI TELEKOM** - akcionarsko društvo iz Podgorica, registarski broj 40000618 sa sledećim prilogima:

Obrazac

Odluka o razrešenju članova Odbora d direktora

Statut društva

Odluka o izboru članova Odbora d direktora

Kopija pasosa

Zahtjeva izmjenu:

PROMJENA ČLANOVA ODBORA DIREKTORA I PREDSEDNIKA

Dokumentacija je podnijeta dana 01.06.2010.god.

KONTROLNIK

Podgorica, dana 01.06.2010.god.

M.P.



CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI
Broj dosije-a. 161485

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je Janos Szabo dostavio-la dokument za promjenu ad društva naziva **CRNOGORSKI TELEKOM** - akcionarsko društvo iz Podgorica,registarski broj 40000618 sa sledećim priložima:

Obrazac

Odluka o razrešenju članova Odbora direktora

Statut društva

Odluka o izboru članova Odbora direktora

Opis pasosa

Zahitjeva izmjenu:

PROMJENA ČLANOVA ODBORA DIREKTORA I PREDSJEDNIKA

Dokumentacija je podnijeta dana 01.06.2010.god.

KONTROLNIK


Podgorica, dana 01.06.2010.god.

M.P.


Izjava o prihvatanju nominacije za članstvo u Odboru direktora
Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

Ovim potvrđujem da prihvatom nominaciju za kandidata za člana Odbora Direktora
Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za period koji počinje 25. maja 2010. godine.

Datum: Podgorica 24. april 2010.

Ime: Daniel Szasz


Izjava predata Sekretaru Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

Ime: Pavle Đurović



Statement on acceptance of nomination for the membership in the Board of Directors
of Crnogorski Telekom a.d. Podgorica

I herewith confirm that I accept the nomination as candidate for the membership in
the Board of Directors of Crnogorski Telekom, for the period starting on May 25th
2010 year.

Date: Podgorica April 24th 2010

Name: Daniel Szasz

Statement delivered to the Secretar of the Crnogorski Telekom a.d. Podgorica

Name: Pavle Đurović


Broj / 02-20776/3

Podgorica / 24. 05. 2010

Izjava o prihvatanju nominacije za članstvo u Odboru direktora
Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

Ovim potvrđujem da prihvatom nominaciju za kandidata za člana Odbora
Direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za period koji počinje 25.
maja 2010. godine.

Datum: 18. Maj 2010.

Ime: Tripko Krgović

Tripko Krgović

Izjava predata Sekretaru Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

Ime: Pavle Đurović

Pavle Đurović

Statement on acceptance of nomination for the membership in the Board of
Directors
of Crnogorski Telekom a.d. Podgorica

I herewith confirm that I accept the nomination as candidate for the
membership in the Board of Directors of Crnogorski Telekom, for the period
staring on May 25th-2010 year.

Date: 23 May 2010

Name: Tripko Krgovic

Tripko Krgovic

Statement delivered to the Secretar of the Crnogorski Telekom a.d.
Podgorica

Name: Pavle Djurovic

Pavle Djurovic

Izjava o prihvatanju nominacije za članstvo u Odboru direktora
Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

Ovim potvrđujem da prihvatom nominaciju za kandidata za člana Odbora
Direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za period koji počinje 25.
maja 2010. godine.


Datum: Budimpešta, 23. april 2010.

Ime: Janos Szabo



Izjava predata Sekretaru Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

Ime: Pavle Đurović




Statement on acceptance of nomination for the membership in the Board of
Directors
of Crnogorski Telekom a.d. Podgorica

I herewith confirm that I accept the nomination as candidate for the
membership in the Board of Directors of Crnogorski Telekom, for the period
starting on May 25th 2010 year.


Date: Budapest, 23 April 2010

Name: Janos Szabo



Statement delivered to the Secretar of the Crnogorski Telekom a.d.
Podgorica

Name: Pavle Djurovic



Broj: 02-20776/6

Podgorica, 24. 05. 2010

Izjava o prihvatanju nominacije za članstvo u Odboru direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

Ovim potvrđujem da prihvatom nominaciju za kandidata za člana Odbora Direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za period koji počinje 25. maja 2010. godine.

Datum: Podgorica 24. april 2010.

Ime: Thomas Panjans
Thomas Panjans

Izjava predata Sekretaru Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

Ime: Pavle Đurović
Pavle Đurović

Statement on acceptance of nomination for the membership in the Board of Directors of Crnogorski Telekom a.d. Podgorica

I herewith confirm that I accept the nomination as candidate for the membership in the Board of Directors of Crnogorski Telekom, for the period starting on May 25th 2010 year.

Date: Podgorica April 24th 2010

Name: Thomas Panjans
Thomas Panjans

Statement delivered to the Secretar of the Crnogorski Telekom a.d. Podgorica

Name: Pavle Đurović
Pavle Đurović

Izjava o prihvatanju nominacije za članstvo u Odboru direktora
Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

Ovim potvrđujem da prihvatom nominaciju za kandidata za člana Odbora
Direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za period koji počinje 25.
maja 2010. godine.


Datum: Budimpešta, 23. april 2010.

Ime: Robert Pataki



Izjava predata Sekretaru Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

Ime: Pavle Đurović



Statement on acceptance of nomination for the membership in the Board of
Directors
of Crnogorski Telekom a.d. Podgorica

I herewith confirm that I accept the nomination as candidate for the
membership in the Board of Directors of Crnogorski Telekom, for the period
staring on May 25th 2010 year.


Date: Budapest, 23 April 2010

Name: Robert Pataki



Statement delivered to the Secretar of the Crnogorski Telekom a.d.
Podgorica

Name: Pavle Đurovic



		Crnogorski Telekom A.O.
Brijuni /	02-20776/2	
Podgorica /	24.05.10.	

**Izjava o prihvatanju nominacije za članstvo u Odboru direktora
Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica**

Ovim potvrđujem da prihvatom nominaciju za kandidata za člana Odbora Direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za period koji počinje 25. maja 2010. godine.

Datum: Budimpešta, 19. maja 2010.

Ime: Gabor Pal

Gabor Pal

Izjava predata Sekretaru Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

Ime: Pavle Đurović

Pavle Djurovic

Statement on acceptance of nomination for the membership in the Board of
Directors
of Crnogorski Telekom a.d. Podgorica

I herewith confirm that I accept the nomination as candidate for the membership in the Board of Directors of Crnogorski Telekom, for the period starting on May 25th 2010 year.

Date: Budapest, 19 May 2010

Name: Gabor Pal

Gabor Pal

Statement delivered to the Secretar of the Crnogorski Telekom a.d.
Podgorica

Name: Pavle Djurovic

Pavle Djurovic

Broj /

02-20996/7

Podgorica /

24. 05. 2010

Izjava o prihvatanju nominacije za članstvo u Odboru direktora
Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

Ovim potvrđujem da prihvatom nominaciju za kandidata za člana Odbora
Direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za period koji počinje 25.
maja 2010. godine.

Datum: Bonn, 23. april 2010.

Ime: Gereon Hammel

Izjava predata Sekretaru Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

Ime: Pavle Đurović

Pavle Djurovic

Statement on acceptance of nomination for the membership in the Board of
Directors
of Crnogorski Telekom a.d. Podgorica

I herewith confirm that I accept the nomination as candidate for the
membership in the Board of Directors of Crnogorski Telekom, for the period
staring on May 25th 2010 year.

Date: Bonn, 23 April 2010

Name: Gereon Hammel

Gereon Hammel

Statement delivered to the Secretar of the Crnogorski Telekom a.d.
Podgorica

Name: Pavle Djurovic

Pavle Djurovic

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA
PODGORICA

n/r Registratoru

Poštovani,

U prilogu vam dostavljam:

- Odluku o usvajanju finansijskih izvještaja i Finansijski izvještaj Crnogorskog Telekom a.d. sa izvještajem nezavisnog revizora za godinu završenu na 31. decembar 2009
- Odluku o usvajanju konsolidovanih finansijskih izvještaja Crnogorskog Telekom a.d. sa izvještajem nezavisnog revizora do 1. maja 2009 i Konsolidovani finansijski izvještaj Crnogorskog Telekom a.d. sa izvještajem nezavisnog revizora za period 1 januar - 30 april 2009 ; Finansijski izvještaj Crnogorskog Telekom a.d. sa izvještajem nezavisnog revizora za period 1 januar - 30 april 2009; Finansijski izvještaj T Mobile Crna Gora d.o.o. sa izvještajem nezavisnog revizora za period 1 januar - 30 april 2009; Finansijski izvještaj Internet Crna Gora d.o.o. sa izvještajem nezavisnog revizora za period 1 januar - 30 april 2009
- Odluku o izboru nezavisnog revizora Crnogorskog Telekom a.d. za 2010. godinu- za nezavisnog revizora izabrano je revizorsko preduzeće PricewaterhouseCoopers d.o.o., koje je već registrovano u CRPS
- Odluku o usvajanju izvještaja o poslovanju Crnogorskog Telekom a.d. za 2009 godinu
- Odluku o razrješenju članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica
- Odluku o imenovanju članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica
- Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Crnogorskog Telekom a.d. i Statut Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica -prečišćen tekst

S poštovanjem,

SEKRETAR DRUŠTVA

Pavle Djurović

Pavle Djurović



.....T.....
Broj: 01-21163/2
Podgorica, 26.05.2010

CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA

STATUT

CRNOGORSKI TELEKOM
AKCIONARSKO DRUŠTVO PODGORICA
(prečišćen tekst)

PODGORICA, Maj 2010

 42

SADRŽAJ

I OPŠTE ODREDBE	3
Odgovornost za obaveze.....	3
II NAZIV I OBILJEŽJA	3
Puni i skraćeni naziv.....	3
Pečat, štampalj, zaštitni znak i memorandum Društva.....	4
III SJEDIŠTE	4
IV DJELATNOST	4
Promjena djelatnosti.....	6
V TRAJANJE DRUŠTVA	6
VI OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE	6
Nominalni iznos osnovnog kapitala.....	6
Vrsta i klasa akcija.....	7
Povećanje osnovnog kapitala.....	7
Pravo preče kupovine nekih akcija.....	7
Smanjenje osnovnog kapitala.....	7
Sticanje sopstvenih akcija.....	7
VII ORGANI DRUŠTVA, ADMINISTRACIJA I REVIZOR	8
1. SKUPŠTINA AKCIONARA	8
Djelokrug Skupštine.....	8
Zastupanje akcionara na Skupštini.....	9
Redovna Skupština.....	9
Vanredna Skupština.....	9
Postupak sazivanja Skupštine.....	10
Dnevni red Skupštine.....	10
Organizovanje - vođenje Skupštine.....	10
Kvorum.....	10
Glasanje na Skupštini.....	11
2. ODBOR DIREKTORA	11
Broj članova i sastav.....	11
Izbor članova Odbora direktora.....	11
Uslovi za izbor članova Odbora direktora.....	12
Mandat članova Odbora direktora.....	12
Prestanak članstva u Odboru direktora.....	12
Djelokrug Odbora direktora.....	12
Odlučivanje.....	13
3. MENADŽMENT KOMITET	13

4. REVIZORSKI KOMITET.....	14
5. IZVRŠNI DIREKTOR.....	15
Djelokrug.....	15
Razrješenje izvršnog direktora.....	16
6. SEKRETAR DRUŠTVA.....	16
Djelokrug.....	16
7. REVIZOR.....	16
Izbor revizora.....	16
VIII ZASTUPANJE I POTPISIVANJE DRUŠTVA.....	17
Zastupanje i potpisivanje.....	17
IX OPŠTI AKTI DRUŠTVA.....	17
X FINANSIJE I RASPODJELA DOBITI.....	17
Finansijski izvještaji.....	17
Rezervni fond.....	18
XI POSLOVNA TajNA.....	18
Obaveza donošenja opšteg akta.....	18
Obaveza čuvanja poslovne tajne.....	18
XII ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE.....	18
XIII IZMJENE I DOPUNE STATUTA.....	19
Pravo inicijative za izmjene i dopune Statuta.....	19
XIV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE.....	19
Original Statuta.....	19
Stupanje na snagu.....	19

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

Na osnovu člana 19 i člana 35 stav 2 tačka 1 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 06/02,17/07 i 30/08), Skupština akcionara Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, na Redovnoj godišnjoj sjednici održanoj dana 25. maja 2010. godine, donijela je

STATUT

CRNOGORSKI TELEKOM AKCIONARSKO DRUŠTVO PODGORICA

I OPŠTE ODREDBE

Član 1

Odgovornost za obaveze

- 1) Crnogorski Telekom akcionarsko društvo Podgorica (u daljem tekstu: "Društvo") je pravno lice sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim zakonom i ovim Statutom.
- 2) Društvo odgovara za svoje obaveze cijelom svojom imovinom, a akcionari snose rizik poslovanja Društva do visine svog akcionarskog uloga.
- 3) Društvo je pravni sledbenik JP PTT saobraćaja Crne Gore Podgorica, u dijelu obavljanja registrovane cjelatnosti telekomunikacija.

II NAZIV I OBILJEŽJA

Član 2

Puni i skraćeni naziv

- 1) Društvo posluje pod nazivom: Crnogorski Telekom akcionarsko društvo Podgorica.
- 2) Skraćeni naziv Društva glasi: Crnogorski Telekom A.D. Podgorica.

Član 3

Pečat, štambilj, zaštitni znak i memorandum Društva

- 1) Društvo ima pečat, koji je okruglog oblika prečnika 35mm u čijem se unutrašnjem krugu nalazi tekst: Crnogorski Telekom A.D. Podgorica. U sredini pečata je brend Društva, T.
- 2) Društvo ima štambilj, koji je pravougaonog oblika čije dimenzije ne mogu biti veće od 30 x 70 mm i sadrži tekst koji je istovjetan tekstu ispisanom na pečatu, sa mjestom za broj i datum.
- 3) Društvo ima svoj zaštitni znak (brend), čiji izgled i način korišćenja utvrđuje Odbor direktora.
- 4) Društvo ima svoj memorandum, koji sadrži naziv i sjedište Društva, oznaku oblika Društva, broj pod kojim je Društvo zavedeno u Centralnom Registru Privrednog suda, zaštitni znak, telefon, telefax, žiro-račun i druge podatke utvrđene odlukom Odbora direktora.
- 5) Organizacioni djelovi Društva imaju svoj pečat i štambilj koji, pored istovjetnih elemenata veličine koje imaju ova obilježja Društva, sadrži i naziv tog organizacionog dijela.
- 6) Izvišni direktor Društva će posebnim aktom bliže urediti broj pečata i štambilja, njihovu upotrebu, čuvanje i evidenciju, kao i postupak izdavanja i prijema isprava.

III SJEDIŠTE

Član 4


Sjedište Društva je u Podgorici, 81000, Ul. Moskovska 29. Sjedište Društva je i sjedište uprave Društva.

IV DJELATNOST


Član 5

1) Djelatnost Društva je

- 64200 Telekomunikacije
- 45250 Ostali građevinski radovi, uključujući i specijalizovane radove;
- 45310 Postavljanje električnih instalacija i osrome,
- 51190 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda.
- 51700 Ostala trgovina na veliko,
- 52120 Ostala trgovina na malo u prodavnicama mješovite robe;



- 72300 Obrada podataka,
- 72400 Izgradnja baza podataka;
- 72700 Pružanje savjeta u vezi s kompjuterskom opremom;
- 52740 Oправка na drugom mjestu nepomenuta
- 72500 Održavanje i opravka kancelarijskih, računskih i računarskih mašina;
- 72600 Ostale aktivnosti u vezi s kompjutorima
- 73102 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehničko tehnološkim naukama
- 74300 Tehničko ispitivanje i analiza
- 74202 Projektovanje građevinskih i drugih objekata
- 80420 Obrazovanje odraslih i usluge obrazovanja na drugom mjestu nepomenuto
- 71340 Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme, na drugom mjestu nepomenuto
- 74402 Ostale usluge reklame i propagande
- 74130 Ispitivanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
- 74203 Inženjering
- 72204 Ostale arhitektonske i inženjerske aktivnosti i tehnički savjeti
- 74840 Ostale poslovne aktivnosti na drugom mjestu nepomenuto;
- 22330 Reprodukcijska kompjuterskih medija
- 30020 Proizvodnja računskih mašina i druge opreme za obradu podataka
- 32700 Proizvodnja elektronskih lampi i cevi i drugih elektronskih komponentata
- 33200 Proizvodnja kontrolnih i mjernih instrumenata i aparata osim opreme za upravljanje u industrijskim procesima
- 33300 Proizvodnja opreme za upravljanje u industrijskim procesima
- 51430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima
- 51640 Trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom



47

52610 Trgovina na malo u prodavnicama koje poštom dostavljaju naručenu robu

52630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica

71330 Iznajmljivanje kancelarijskih mašina i opreme, uključujući i kompjutere

72200 Pružanje savjeta i izrada kompjuterskih programa

74140 Konsalting i menadžment poslovi;

74401 Priredjivanje sajmova

2) Pored djelatnosti iz prethodnog stava, Društvo se bavi i spoljnotrgovinskim poslovanjem. Spoljnotrgovinsko posicvanje Društva obuhvata: uvoz, izvoz, zastupanje konsignaciju, malogranični promet, reeksoort, agencijske poslove

3) Društvo može da vrši i druge djelatnosti, ukoliko se te djelatnosti uobičajeno obavljaju uz djelatnosti utvrdjene u stavu 1 i 2 ovog člana.

Član 6 Promjena djelatnosti

Odluku o promjeni djelatnosti, na predlog Odbora direktora, donosi Skupština Društva dvoćetirskom većinom glasova prisutnih akcionara.

V TRAJANJE DRUŠTVA


Član 7

Društvo je osnovano na neodredjeno vrijeme.

VI OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE

Član 8 Nominalni iznos osnovnog kapitala

Osnovni kapital Društva, na dan 26.12.2003. godine, utvrdjen je u nominalnom iznosu od 140.996.889,75 EUR.



Član 9 **Vrsta i klasa akcija**

1) Osnovni kapital Društva podijeljen je na 47.273.940 običnih akcija na imc, čija je pojedinačna nominalna vrijednost 2,98255 €, i koje su registrovane u dematerijalizovanoj formi u Centralnoj Depozitarnoj Agenciji.

2) Obična akcija daje pravo glasa na Skupštini, pravo učešća u raspodjeli dobiti u skladu sa odredbama ovog Statuta i odlukom Skupštine, pravo na dio preostale imovine nakon likvidacije Društva, kao i druga prava utvrđena zakonom i ovim Statutom.

Član 10 **Povećanje osnovnog kapitala**

1) Društvo u skladu sa Zakonom može povećati osnovni kapital ulozima svojih akcionara ili drugih lica kojima izdaje nove akcije.

2) Odluku o povećanju osnovnog kapitala donosi Skupština akcionara većinom glasova, kojoj prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje 2/3 akcija, a koji su prisutni ili zastupani na Skupštini preko punomoćnika ili putem glasačkih listića.

3) Skupština može svojom odlukom, u skladu sa zakonom, ovlastiti Odbor direktora da u određenom roku, izdavanjem novih akcija poveća osnovni kapital do određenog iznosa.

Član 11 **Pravo preče kupovine novih akcija**

1) Kada se kapital Društva povećava novčanim ulozima, akcionari imaju pravo preče kupovine, srazmjerno broju akcija koje posjeduju na dan donošenja odluke o povećanju kapitala.

2) U svrhu ostvarivanja ovog prava, Odbor direktora je dužan osigurati da akcionari budu obaviješteni o uslovima ponude akcija na osnovu prava preče kupovine.

3) Skupština može ograničiti ili ukiniti akcionarima pravo preče kupovine novih akcija ako ima saglasnost 2/3 akcionara na koje se ta odluka odnosi.

Član 12 **Smanjenje osnovnog kapitala**

Osnovni kapital može se smanjiti, u skladu sa zakonom, na osnovu odluke Skupštine akcionara, za koju su glasali akcionari koji posjeduju najmanje 2/3 ukupnog broja akcija, a koji su prisutni ili zastupani na Skupštini preko punomoćnika.

Član 13 **Sticanje sopstvenih akcija**

1) Društvo može sticati sopstvene akcije na osnovu odluke Skupštine akcionara, u skladu sa zakonom. Za sprovođenje ove odluke Skupština može ovlastiti Odbor direktora.

2) Izuzetno od stava 1) ovog člana, Odbor direktora može donijeti odluku o sticanju sopstvenih akcija Društva ako je sticanje sopstvenih akcija neophodno radi zaštite od ozbiljne i neposredne štete po Društvo. Akcije koje se steknu na ovakav način ne mogu prelaziti 10% ukupnog osnovnog kapitala Društva. Odbor direktora je obavezan da, na prvoj narednoj sjednici od sticanja sopstvenih akcija, informiše Skupštinu akcionara o svim detaljima vezanim za sticanje sopstvenih akcija.

3) Ako Društvo ne otudji akcije u roku od 12 mjeseci od njihovog sticanja, dužno je da ih prišti u roku od 3 dana od dana isteka roka od 12 mjeseci i da o tome, u dodatnom roku od 3 dana, obavijesti Komisiju za hartije od vrijednosti i Centralnu depozitarnu agenciju.

VII ORGANI DRUŠTVA, ADMINISTRACIJA I REVIZOR

1. SKUPŠTINA AKCIONARA

Član 14

- 1) Skupština akcionara je najviši organ Društva.
- 2) Sve odluke drugih organa Društva moraju biti u skladu sa Statutom i odlukom Skupštine akcionara.

Član 15 Djelokrug Skupštine

- 1) Skupština akcionara ima isključivo pravo da:
 1. Donosi Statut Društva i njegove izmjene i dopune;
 2. Usvaja godišnje finansijske izvještaje i izvještaj o poslovanju Društva;
 3. Donosi odluku o raspolaganju imovinom Društva (kupovini, prodaji, zakupu, sticanju ili raspolaganju na drugi način) čija je vrijednost veća od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva ('imovina velike vrijednosti');
 4. Odlučuje o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka;
 5. Odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala;
 6. Bira i razrješava članove Odbora direktora i određuje mu nadoknadu za rad;
 7. Imenuje i razrješava Revizora Društva;
 8. Imenuje i razrješava Likvidatora Društva;
 9. Donosi odluku o izdavanju obveznica, odnosno zamjenjivih obveznica ili drugih hartija od vrijednosti;
 10. Odobrava procjenu nenovčanih uloga;

11. Odobrava ugovore o kupovini imovine od većinskog akcionara društva ako isplata prelazi 1/10 kapitala Društva utvrđenog Statutom;
12. Odlučuje o promjeni prava vezanih za pojedine vrste i klase akcija i zamjeni akcija jedne klase za akcije druge klase;
13. Ograniči ili ukine prioriteto pravo akcionara da upišu akcije ili steknu zamjenljive obveznice;
14. Odlučuje o pitanjima iz dje okruga Odbora direktora na zahtjev Odbora direktora.
15. Donosi Poslovnik o svom radu;
16. Odlučuje o promjeni oblika Društva i o prestanku Društva 2/3 većinom glasova svih akcionara;
17. Odlučuje o drugim pitanjima određeni m zakonom i ovim Statutom.

Član 16

Zastupanje akcionara na Skupštini

- 1) Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice da glasa kao njegov/njen punomoćnik na Skupštini akcionara ili da obavlja druge radnje. Punomoćje mora biti ovjereno u skladu sa zakonom. Punomoćnik ne može biti član Odbora direktora, Izvršni direktor, Sekretar Društva i revizor Društva.

Član 17

Redovna Skupština

- 1) Redovna Skupština saziva se jednom godišnje, u roku od tri mjeseca od završetka finansijske godine.
- 2) Po nalogu Odbora direktora, Sekretar Društva organizuje redovnu Skupštinu akcionara.
- 3) Pravo sazivanja Skupštine, pored Odbora direktora imaju i akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5% akcionarskog kapitala.

Član 18

Vanredna Skupština

- 1) Vanredna Skupština je svaka skupština, osim redovna godišnja Skupština akcionara.
- 2) Vanredna Skupština saziva se na zahtjev Odbora direktora ili akcionara koji posjeduju najmanje 5% glasačkih prava, u slučaju:
 1. izmjene djelatnosti Društva,
 2. izmjene akcionarskog kapitala Društva,
 3. promjene revizora prije isteka ugovorenog roka
 4. promjene člana Odbora direktora prije isteka mandata,
 5. razmatranja ozbiljnih gubitaka Društva,
 6. davanja odobrenja Društvu da kupi sopstvene akcije,
 7. reorganizacije, spajanja, dobrovoljne likvidacije ili podnošenja predloga za pokretanje stečajnog postupka Društva,
 8. kada to zahtijeva revizor koji je podnio ostavku,
 9. smanjenja broja članova Odbora direktora ispod precisanog minimuma ili na paran broj članova,
 10. kada neto imovina Društva iznosi polovinu i manje od vrijednosti akcionarskog kapitala Društva.
- 3) Odbor direktora može sazvati vanrednu Skupštinu akcionara kada smatra da određeno pitanje treba razmotriti na Skupštini akcionara.

Član 19 Postupak sazivanja Skupštine

- 1) Sazivanje Skupštine vrši se putem obavještanja akcionara u najmanje jednom štampanom dnevnom listu koji se izdaje u Republici i to dva puta, najkasnije 30 dana prije održavanja Skupštine. Obavještenje sadrži: mjesto, datum i vrijeme održavanja Skupštine i dnevni red sa obavještenjem gdje se mogu dobiti informacije o dnevnom redu i materijalima za Skupštinu.
- 2) Izuzetno, u slučaju sazivanja ponovne vanredne Skupštine, akcionari se obavještavaju najkasnije 10 dana prije dana održavanja Skupštine. Vanredna Skupština može biti sazvana i bez pridržavanja Zakonom i Statutom propisanih rokova, ako se svi akcionari sa pravom glasa, odnosno njihovi punomoćnici, sa tim saglasne.

Član 20 Dnevni red Skupštine

- 1) Skupština ne može donositi odluke o pitanjima koja nijesu na dnevnom redu, osim ukoliko svi akcionari sa pravom glasa prisustvuju Skupštini.
- 2) Akcionari koji posjeduju najmanje 5% kapitala Društva, imaju pravo da zahtijevaju od Odbora direktora (u pisanoj formi sa navođenjem razloga i predloga odluka uz tačke dnevnog reda koje predlažu) proširenje dnevnog reda Skupštine. Odbor direktora ne može odbiti zahtjev za proširenje dnevnog reda, ako je dostavljen u propisanoj formi, u sjedištu uprave Društva najkasnije 15 dana prije održavanja Skupštine.
- 3) U slučaju izmjene dnevnog reda, akcionari se obavještavaju o izmjenama dnevnog reda najkasnije 10 dana prije dana održavanja Skupštine, na ist način na koji se obavještavaju o održavanju Skupštine.

Član 21 Organizovanje - vođenje Skupštine

- 1) Skupštinom akcionara predsjedava izvršni direktor ili drugo lice koje odredi većina prisutnih ili zastupanih akcionara.
- 2) Prisustvo akcionara ili njihovih punomoćnika na Skupštini akcionara evidentira se potpisivanjem liste prisutnih. Na listi prisutnih iskazuje se i broj glasova koje posjeduje svaki akcionar. Listu prisutnih potpisuju predsjedavajući Skupštine i sekretar Društva.
- 3) Akcionari ili njihovi punomoćnici koji namjeravaju da prisustvuju Skupštini akcionara dužni su da se prijave Sekretaru Društva najkasnije dva časa prije održavanja Skupštine radi identifikacije i evidencije.

Član 22 Kvorum

- 1) Skupština može donositi valjane odluke ako su prisutni ili zastupljeni akcionari ili su glasali unaprijed putem glasačkih listića, koji imaju najmanje polovinu od ukupnog broja glasova sa pravom glasa, osim ako se zakonom ili ovim statutom zahtijeva drugačiji kvorum.

2) Ako n 30 minuta nakon proteka vremena naznačenog u pozivu za početak rada Skupštine nema kvoruma u smislu odredbe stava 1 ovog člana, ponovna skupština sa istim dnevnim redom saziva se na način i pod uslovima utvrđenim zakonom.

Član 23 Glasanje na Skupštini

- 1) Glasanje na Skupštini akcionara je javno i može se obaviti putem glasačkih listića.
- 2) Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova zastupljenih akcija, osim u slučajevima kada se za donošenje odluke zahtijeva druga većina.

Član 24

- 1) Svaki akcionar ima pravo na jedan glas za svaku akciju koju posjeduje.
- 2) U slučaju izbora članova Odbora direktora glasa se po kumulativnom sistemu i tada svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora direktora, koji je utvrđen ovim Statutom.
- 3) Akcionar ima pravo da sve svoje glasove da jednom kandidatu ili da ih rasporedi na kandidate po svom izboru. Pravno dejstvo imaju samo afirmativni glasovi tj. glasovi "za".
- 4) Ukoliko bude predloženo više kandidata, u odnosu na broj koji Skupština bira u Odbor direktora, za članove Odbora direktora biraju se kandidati koji dobiju najveći broj glasova.

2. ODBOR DIREKTORA

Član 25 Broj članova i sastav

- 1) Odbor direktora je organ upravljanja i rukovodjenja Društvom.
- 2) Odbor direktora ima sedam članova.
- 3) Članovi Odbora direktora mogu da se biraju iz reda akcionara Društva i zaposlenih u Društvu, kao i iz reda lica izvan Društva.
- 4) Članovi Odbora direktora ne mogu biti zaposleni, odnosno punomoćnici u bilo kom drugom društvu iste ili srodne djelatnosti ili djelatnosti koja bi mogla biti konkurentna, kao ni preduzetnici koji obavljaju takvu djelatnost.
- 5) Članovi Odbora direktora i članovi njihovih užih porodica ne mogu sklapati nikakve komercijalne aranžmane sa Društvom.
- 6) Odbor direktora, između svojih članova, bira predsjednika Odbora.

Član 26 Izbor članova Odbora direktora

- 1) Članove Odbora direktora bira Skupština akcionara, na način predviđen članom 25 stav 2 ovog Statuta, a pravo predlaganja kandidata za članove Odbora direktora imaju akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala Društva.

2) Akcionari su dužni uz predlog dostaviti obrazloženje sa biografskim i drugim relevantnim podacima o kandidatu, kao pismenu izjavu predloženog lica kojom izjavljuje da prihvata kandidaturu za člana Odbora direktora.

Član 27

Uslovi za izbor članova Odbora direktora

1) Član Odbora direktora mora biti renomirani stručnjak iz oblasti telekomunikacija, ekonomije ili poslovnog menadžmenta, sa zavidnim iskustvom, poslovnim rasudjivanjem i visokim etičkim standardima i integritetom, koji zadovoljava uslove predviđene zakonom.

Član 28

Mandat članova Odbora direktora

1) Mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara. Lice koje je bilo član Odbora direktora može biti ponovo birano. Broj mandata za člana Odbora direktora nije ograničen.

2) U slučaju podnošenja ostavke člana Odbora direktora ili prestanka vršenja njegove funkcije na drugi način, bira se novi Odbor direktora.

3) U slučaju iz stava 2) ovog člana, Odbor direktora je dužan da bez odlaganja sazove Skupštinu akcionara na kojoj će se izabrati potreban broj članova za period do isteka mandata prvobitnim članovima Odbora direktora. Do izbora novih članova Odbora direktora, preostali članovi obavljaju one poslove Odbora direktora koji ne trpe odlaganje.

Član 29

Prestanak članstva u Odboru direktora

1) Članstvo u Odboru direktora prestaje:

- ostavkom,
- istekom mandata, ukoliko nije došlo do ponovnog izbora,
- razrješenjem prije isteka mandata,
- u bilo kojim drugim drugim okolnostima, predviđenim zakonom.


Član 30

Djelokrug Odbora direktora

1) Odbor direktora upravlja i vodi poslove Društva i vrši nadzor nad tekućim poslovanjem, koje se povjerava izvršnom direktoru i drugim licima odgovornim za poslovanje (članovi Menadžmenta)

2) Odbor direktora je posebno ovlašten odgovoran da:

1. Predlaže odluke za Skupštinu i izvršava njene odluke;
2. Donosi opšte akte koje ne donosi skupština;
3. Predlaže Skupštini akcionara finansijske izvještaje i izvještaj o poslovanju Društva;
4. Predlaže Skupštini akcionara raspodjelu dobiti;
5. Imenuje i razrješava izvršnog direktora, direktora, Sekretara Društva i utvrđuje m nadoknadu za rad;



6. Utvrđuje strukturu i sastav menadžmenta i administracije Društva;
7. Usvaja Biznis plan i daje smjernice izvršnom direktoru za ostvarivanje Biznis plana;
8. Donosi investicione odluke;
9. Predlaže promjenu oblika Društva i prestanak Društva;
10. Odobrava smjernice za vođenje poslova i upravlja poslovanjem Društva;
11. Odlučuje o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim pravnim licima;
12. Utvrđuje tarife za javne telekomunikacione usluge;
13. Odlučuje o davanju i uzimanju kredita; utvrđuje politiku davanja i uzimanja kredita, zaključuje kreditne transakcije i obezbjedjenja za zajmove i kreditne transakcije;
14. Odlučuje o ulaganjima s drugim domaćim i stranim subjektima;
15. Odlučuje o prigovorima u postupku javnog nadmetanja odnosno ustupanja radova prikupljanjem ponuda;
16. Odlučuje u drugom stepenu na izrečenu mjeru prestanka radnog odnosa zaposlenog;
17. Formira komitete u čiji sastav ulaze članovi Odbora direktora i druga lica (kao što su Menadžment Komitet, Revizorski Komitet, Komitet za naknadu) i utvrđuje njihovu nadležnost, sastav i djelokrug;
18. Zaključuje ugovor sa revizorom;
19. Donosi poslovnik o svom radu;
20. Donosi odluku o osnivanju novih društava, povezanih društava i o raspolaganju akcijama i udjelima u drugim društvima i imenuje predstavnike u organe drugih društava i povezanih društava.
21. Odobrava godišnji Biznis plan i budžet Društva, strateške planove i operative planove;
22. Odlučuje o svim pitanjima koja povlače materijalnu odgovornost Društva;
23. Obavlja druge akvrosli utvrđene zakonom i ovim Statutom.

3) Odbor direktora odlučuje o svim drugim pitanjima koja zakonom ili ovim Statutom nijesu u radežnosti Skupštine akcionara.

4) Određene poslove iz svog djelokruga Odbor direktora može povjeriti članovima Odbora, članovima Menadžment Komiteta ili Izvršnom direktoru Društva, u skladu sa zakonom.

Član 31 Odlučivanje

- 1) Odbor direktora odlučuje ako je prisutno više od polovine članova.
- 2) Odbor direktora donosi odluke većinom glasova prisutnih članova.
- 3) U slučaju jednake podjele glasova, glas predsjednika je odlučujući.


3. MENADŽMENT KOMITET

Član 32

- 1) Menadžment komitet vrši poslove u skladu sa ovlaštenjima utvrđenim ovim Statutom.

Član 33

- 1) Menadžment komitet ima najmanje 5 (pet), a najviše 9 (devet) članova, koje imenuje Odbor direktora.




2) Mandat članova Menadžment komiteta vezan je za funkciju koju obavljaju u Društvu.

Član 34

1) Menadžment Komitet je ovlašćen da upravlja tekućim aktivnostima Društva, u skladu sa Pravilima o radu Menadžment Komiteta.

2) Menadžment Komitet je ovlašćen da, pored ostalog:

1. Donosi opšta akta koja ne donosi Odbor direktora i Skupština akcionara,
2. Donosi investicione odluke u skladu sa Pravilima o radu Menadžment Komiteta koja donosi Odbor direktora,
3. Daje saglasnost na ugovore koje zaključuje Izvršni direktor,
4. Utvrđuje i donosi tarife za javne telekomunikacione usluge koje se pružaju na konkurentskim osnovama,
5. Predlaže Odboru direktora da donese odluku u drugom stepenu na izrečenu mjeru prestanka radnog odnosa zaposlenog,
6. Vršiti i druge poslove u skladu sa Pravilima o radu Menadžment Komiteta i donosi odluke o poslovnim i tekućim operativnim aktivnostima, koje mu je povjerio Odbor direktora.

4. REVIZORSKI KOMITET


Član 35

1) Revizorski Komitet, koji je ustanovio Odbor direktora, sastoji se najmanje 3 (tri), a najviše 5 (pet) članova, od kojih svako mora imati znanje iz oblasti finansija. Jedino članovi koji nijesu na rukovodećim funkcijama Odbora direktora i/ili druge nezavisne osobe, u skladu sa Pravilima o radu Revizorskog Komiteta, mogu biti izabrani za članove Revizorskog Komiteta. Najmanje jedan član Revizorskog Komiteta mora biti finansijski ekspert. Finansijski ekspert može biti računovodja ili revizor koji poznaje standardni set računovodstvenih pravila koja definišu osnovne smjernice za računovodstvo (GAAP), finansijske izvještaje kao i interne računovodstvene mehanizme kontrole, što potvrđuje kroz svoje radno iskustvo.

2) Pravila o radu Revizorskog Komiteta, koje je donio Odbor direktora, regulišu način njegovog funkcionisanja i izbor njegovih članova.

3) Primarna uloga Revizorskog Komiteta je da pruža podršku Odboru direktora u nadziranju

1. tačnosti i potpunosti finansijskih izvještaja Društva,
2. uskladenosti Društva sa pravnim i regulatornim propisima,
3. kvalifikacije i nezavisnosti eksternog revizora i



4. vršenja interne revizije i rada eksternog rev zora.

5. IZVRŠNI DIREKTOR

Član 36

zvršni direktor mora biti renomirani stručnjak ekspert iz oblasti te komunikacija, ekonomije ili poslovnog upravljanja, sa zavidnim iskustvom, poslovnim rasudjivanjem, visokim etičkim standardima i integritetom, koji ispunjava zahtjeve predviđene zakonom.

Član 37 Djelokrug

1) Izvršni direktor Društva dužan je da sprovodi odluke Odbora direktora, koje se odnose na:

1. Poslovanje Društva,
2. Upravljanje imovinom Društva,
3. Otvaranja računa u bankama,
4. Zapošljavanje lica u Društvu,
5. Donošenje internih akata koji su obavezni za sve zaposlene u Društvu.


2) Izvršni direktor, u smislu stava 1) ovog člana:

1. Organizuje proces rada Društva,
2. Stara se i odgovara za zakonitost rada Društva, u granicama svojih ovlašćenja,
3. Predlaže mjere Odboru direktora i Menadžment komitetu za unapredjenje poslovanja,
4. Zastupa i predstavlja Društvo,
5. Odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih, u skladu sa zakonom, Kolektivnim ugovorom i opštim aktima Društva,
6. Odlučuje o disciplinskoj odgovornosti radnika
7. Formira stručne komisije i radne grupe i određuje djelokrug i način njihovog rada.
8. Zaključuje ugovore,
9. Vršiti druge poslove utvrdjene Statutom, odlukama Odbora direktora i Menadžment Komiteta.

3) Izvršni direktor određene poslove iz svog djelokruga može prenijeti na članove menadžmenta Društva, u skladu sa Zakonom, odlukom Odbora direktora ili Menadžment komiteta

Član 38 Mandat Izvršnog direktora

Izvršni direktor imenuje se na period od pet godina, uz mogućnost ponovnog imenovanja.



Član 39 Razrješenje Izvršnog direktora

1) Izvršni Direktor može biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata. U tom slučaju Izvršni Direktor ima prava i obaveze, u skladu sa ugovorom koji je zaključio sa Odborom direktora.

2) U slučaju da iz bilo kog razloga Izvršni direktor bude spriječen u obavljanju poslova, Odbor direktora je dužan da, do imenovanja novog Izvršnog direktora ili prestanka razloga njegove spriječenosti u obavljanju posla, odredi jednog od članova Odbora direktora da vrši funkciju Izvršnog direktora.

6. SEKRETAR DRUŠTVA

Član 40 Djelokrug

1) Sekretara Društva imenuje Odbor direktora na period od pet godina.

2) Sekretar Društva može se ponovo imenovati, nezavisno od broja prethodnih mandata.

3) Sekretar Društva vrši poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom, a posebno je odgovoran da:

1. organizuje sjednice Skupštine akcionara;
2. organizuje evidenciju i dokumentaciju Društva;
3. dostavlja Centralnom Registru Privrednog Suda dokumenta i podatke za registraciju.

4) Sekretar Društva vrši i druge poslove koje mu odrede Odbor direktora, Menadžment komitet i Izvršni direktor.

Član 41 Kvalifikacije


Za Sekretara Društva može biti imenovano lice koje, pored opštih ulova predviđenih zakonom ima znanje i iskustvo potrebno za vršenje poslova koje obavlja Sekretar Društva.

7. REVIZOR

Član 42 Izbor revizora

1) Revizora Društva bira Skupština akcionara većinom glasova prisutnih akcionara, na predlog Odbora direktora, za period koji ne može biti kraći od tri mjeseca niti duži od godinu dana.

2) Pravo predlaganja kandidata za Revizora Društva imaju akcionari koji imaju najmanje 5% akcionarskog kapitala Društva.



VIII ZASTUPANJE I POTPISIVANJE DRUŠTVA

Član 43 Zastupanje i potpisivanje

- 1) Društvo zastupaju Predsjednik Odbora direktora i Izvršni direktor, svaki u granicama svojih ovlaštenja, utvrdjenih ovim Statutom i odlukama Odbora direktora ili Menadžment komiteta.
- 2) Odbor direktora i Menadžment Komitet, u okviru svog djelokruga, mogu dati ovlaštenje članu Odbora direktora ili drugom zaposlenom u Društvu za potpisivanje ugovora, čiju su sadržinu i obaveze koje se njime preuzimaju prethodno odobrili.
- 3) Ugovore, sporazume i druge dokumente kojima Društvo preuzima određene obaveze potpisuju zajedno dva potpisnika

IX OPŠTI AKTI DRUŠTVA


Član 44

- 1) Društvo donosi opšte akte u skladu sa zakonom, odredbama ovog Statuta i odlukama nadležnih organa Društva.
- 2) Statut je najviši akt Društva koji donosi Skupština akcionara.
- 3) Druga opšta akta Društva moraju biti u skladu sa Statutom Društva
- 4) Izmjene i dopune akta donose se na način i po postupku utvrdjenom za njihovo donošenje.
- 5) Opšti akt Društva objavljuje se na odgovarajući način koji omogućava zaposlenima u Društvu da se upoznaju sa njegovim sadržajem.
- 6) Opšti akt stupa na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja. Izuzetno, kad postoje razlozi utvrdjeni u postupku donošenja, opšti akt stupa na snagu najranije danom donošenja odnosno objavljivanja.

X FINANSIJE I RASPODJELA DOBITI

Član 45 Finansijski izvještaji

- 1) Finansijska godina je kalendarska godina.



2) Društvo obavezno sastavlja izvještaj o poslovanju Društva u toku finansijske godine.

Član 46 **Rezervni fond**

1) Društvo ima obavezni rezervni fond u koji se svake godine od dobit unosi najmanje 5%, dok fond ne dostigne iznos u visini od 10% od osnovnog kapitala.

2) Rezervni fond do visine iznosa utvrđenog u stavu 1 ovog člana služi isključivo za pokriće eventualnih gubitaka, a preko tog iznosa može se koristiti i za drugo namjene, u skladu sa ovim Statutom.

XI POSLOVNA TAJNA

Član 47 **Obaveza donošenja opšteg akta**

1) U Društvu se donosi opšti akt kojim se naročito utvrđuje:

1. koje se isprave i podaci imaju smatrati poslovnom tajnom Društva, čije bi odavanje neovlašćenom licu bilo protivno poslovanju Društva i štetilo interesima i poslovnom ugledu Društva i
2. koja su lica ovlašćena da saopštavaju drugim licima sadržaj isprava i podatke koji imaju značaj poslovne tajne Društva.

Član 48 **Obaveza čuvanja poslovne tajne**

1) Poslovnu tajnu Društva dužni su da čuvaju akcionari, članovi Odbora direktora, članovi Menadžment komiteta, druga ovlašćena lica i zaposleni u Društvu, koji su na bilo koji način saznali sadržaj isprava ili podatke koji se smatraju poslovnom tajnom Društva.


2) Obaveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje ni pošto lica navedena u stavu 1 ovog člana izgube status na osnovu koga su odgovorna za čuvanje poslovne tajne Društva.

XII ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 49

1) U Društvu se posebnim aktom uređuje pitanje zaštite životne sredine u vezi sa obavljanjem djelatnosti Društva

2) Odbor direktora utvrđuje sredstva kojima se obezbjeđuje zaštita i unapređenje životne sredine.



XIII IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Član 50

Pravo inicijative za izmjene i dopune Statuta

- 1) Izmjene i dopune Statuta odnose se na način i po postupku koji je utvrđen za donošenje Statuta.
- 2) Pravo inicijative za izmjene odnosno dopune Statuta Društva imaju akcionari koji pojedinačno ili zajedno imaju akcije koje čine više od 5% ukupnog broja glasova i Odbor direktora
- 3) Akcionari svoje pravo inicijative ostvaruju tako što obrazloženi predlog za izmjenom i dopunom Statuta dostavljaju Odboru direktora. Na dalji postupak, primjenjuju se odgovarajuće odredbe ovog Statuta.
- 4) Kad Odbor direktora samostalno pokrene inicijativu, dostavlja ili na odgovarajuć način stavlja na uvid obrazloženi predlog za izmjene odnosno dopune Statuta svim akcionarima, najmanje 20 dana prije održavanja Skupštine na kojoj će odlučivati o izmjeni odnosno dopuni Statuta.

XIV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 51

Original Statuta

Originalom Statuta smatra se tekst Statuta koji je usvojen na Skupštini čije sve stranice parafira predsjedavajući skupštine koja ga je donijela i potpiše ga.

Član 52

Stupanje na snagu

Statut stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, odnosno objavljivanja na oglasnoj tabli Društva i registrovaće se kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici.

PREDSJEDAVAJUĆI
SKUPŠTINE AKCIONARA



Slavoljub Popadić

Crnogorski Telekom
A.D.
Brijuni / 01 - 21/83
Podgorica / 20. 05. 2010

Crnogorski Telekom a.d. Podgorica
- Skupština akcionara -

Odluka
o
izmjenama i dopunama Statuta Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica

Podgorica, 25 maj, 2010

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 1 Zakona o privrednim društvima (Službeni list RCG broj 06/02, 17/07 i 80/08) i člana 15 tačka 1 i člana 52 Statuta Crnogorskog Telekomu a.d. Podgorica, Skupština akcionara Crnogorskog Telekomu a.d. na redovnoj sjednici, održanoj dana 25. maja 2010. godine donijela je

Odluku
o
izmjenama i dopunama Statuta Crnogorskog Telekomu a.d. Podgorica

I
U poglavlju VII ORGANI DRUŠTVA „ADMINISTRACIJA I REVIZOR“, član 40, stav 3 tačka 1, Djelokrug Sekretara Društva, mijenja se i glasi:

„Sekretar Društva vrši poslove utvrdjene zakonom, ovim Statutom, a posebno je odgovorna da:

1. organizuje sjednice Skupštine akcionara;“

Ostale tačke (2 i 3) stava 3 člana 40 ostaju nepromijenjene.

II
U poglavlju VII ORGANI DRUŠTVA „ADMINISTRACIJA I REVIZOR“, član 30 stav, 2, tačka 13, Djelokrug Odbora direktora, mijenja se i glasi:

„2) Odbor direktora je posebno ovlašćen i odgovoran da:

13. Odlučuje o davanju i uzimanju kredita; utvrđuje politiku davanja i uzimanja kredita; zaključuje kreditne transakcije i obezbjeđjenja za zajmove i kreditne transakcije;“

III
U poglavlju XIV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, član 52 Stupanje na snagu, mijenja se i glasi:
„Statut stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, odnosno objavljivanja na oglasnoj tabli Društva i registruje se kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici.“

V
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDAVALJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA



Obrazloženje

U skladu sa novim važećim Opštom organizacionih jedinica u Crnogorskom Telekomu i novim važećim Pravilnikom o internoj organizaciji sa sistematizacijom radnih mjesta odlučeno je kao u dispozitivu.

Kako je otvaranje računa Društva u bankama administrativni posao i pitanje, nije neophodno da bude u Djelokragu aktivnosti Odbora direktora, već će biti u Djelokragu Menadžment Komiteta.

Nadalje, u skladu sa preciznim terminologijom Ustava Crne Gore, odlučeno je kao u dispozitivu. Ustavom Crne Gore, člancem 146 propisano je da se zakon i drugi propisi objavljuju prije stupanja na snagu, a stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja.

Brnj / 01-21770

Podgorica / 23. 05. 2010

Crnogorski Telekom a.d. Podgorica
- Skupština akcionara -

Odluka
o
usvajanju izvještaja o poslovanju Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica
za 2009 godinu

Podgorica, 25 maj, 2010

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 4 a) Zakona o privrednim društvima (Službeni list RCG broj 06/02, 17/07 i 80/08) i člana 15 stav 1 tačka 2 Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, Skupština akcionara Crnogorskog Telekom a.d. na redovnoj sjednici, održanoj dana 25. maja 2010. godine donijela je


Odluku
o
usvajanju izvještaja o poslovanju Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica
za 2009 godinu

Član 1.

Usvaja se izvještaj o poslovanju Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2009. godinu.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Izveštaj o poslovanju Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2009. godinu je pripremljen u saradnji sa svim funkcionalnim oblastima u Društvu. Kratak opis, odnosno sažetak o poslovanju Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2009. godinu kao i razvoj glavnih finansijskih i nefinansijskih pokazatelja ključnih parametara (KPIs) je sastavni dio ponijetog izvještaja.

Report of operation for 2009 of the Crnogorski Telekom A.D. has been prepared in cooperation with all functional areas of the company. Summary on 2009 operations as well as development of major financial and non-financial KPIs are comprehended in the submitted text.

.....T.....
Brójl 01-21167
Podgorica 16. 05. 2010
A.D.

Crnogorski Telekom a.d. Podgorica
-Skupština akcionara -

Odluka

o

usvajanju konsolidovanih finansijskih izvještaja Crnogorskog Telekoma a.d.
Podgorica do 1. maja 2009 godine sa izvještajem nezavisnog revizora

Podgorica, 25 maj, 2010

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 4 a) Zakona o privrednim društvima (Službeni list RCG broj 06/02, 17/07 i 80/08) i člana 3b Zakona o računovodstvu i reviziji (Službeni list RCG broj 69/05 i 80/08) i člana 15 stav 1 tačka 2 Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, Skupština akcionara Crnogorskog Telekom a.d. na redovnoj sednici održanoj dana 25. maja 2010. godine donijela je

Odluku

usvajanju konsolidovanih finansijskih izvještaja Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica do 1.maja 2009 godine sa izvještajem nezavisnog revizora

Član 1.

Usvajaju se konsolidovani finansijski izvještaji Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica i njegovih povezanih lica: T Mobile Crna Gora d.o.o. i Internet Crna Gora d.o.o. za period od 1. januara 2009. završno sa danom 30. april 2009. godine, kao i Izvještaj nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja za period od 1. januara 2009. godine završno sa danom 30. april 2009. godine, u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima (IFRS) i Zakonom o računovodstvu i reviziji.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Crnogorski Telekom
PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA
Podgorica
Obrazloženje



Konsolidovani finansijski izvještaji Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica (Crnogorski Telekom a.d., T Mobile doo i Internet Crna Gora doo) pripremljeni su u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima (IFRS) i u skladu sa važećim Zakonom o računovodstvu i reviziji. Finansijski izvještaj za period zaključno sa 30.aprilom 2009. godine pripremljeni su prema zakonskim propisima i IFRS standardima, koji propisuju izradu finansijskih izvještaja u slučaju statusnih promjena društva (kao što su integracija, prestanak rada i slično). Reviziju finansijskih izvještaja za period zaključno sa 30. aprilom 2009. godine uradio je PricewaterhouseCoopers d.o.o. Podgorica, isti ne sadrže materijalno značajne greške, što je i potvrđeno revizorskim mišljenjem.

Stoga je odlučeno kao u dispozitivu.

67



Crnogorski Telekom
A.D.

Broj / 01-21162

Podgorica / 26. 05. 2010

Crnogorski Telekom a.d. Podgorica
- Skupština akcionara -

Odluka
o
usvajanju finansijskih izvještaja Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica za 2009
godinu sa
Izveštajem nezavisnog revizora

Podgorica, 25 maj, 2010

68

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 4 a) Zakona o privrednim društvima (Službeni list RCG broj 06/02, 17/07 i 80/08) i člana 15 stav 1 tačka 2 Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, Skupština akcionara Crnogorskog Telekom a.d. na redovnoj sjednici, održanoj dana 25. maja 2010. godine donijela je

Odluku

o

usvajanju finansijskih izvještaja Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2009 godinu sa izvještajem nezavisnog revizora

Član 1.


Usvajaju se finansijski izvještaji Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, za godinu završenu na dan 31. decembar 2009. godine, kao i poslovni i finansijski rezultati navedeni u izvještaju nezavisnog revizora za period koji je završen na dan 31. decembar 2009. godine.

Član 2.

Način usmjeravanja neto dobiti će se utvrditi posebnom odlukom Skupštine akcionara Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

The image shows a circular official stamp of Crnogorski Telekom a.d. Podgorica. The stamp contains the text "Crnogorski Telekom a.d. Podgorica" around the perimeter and "Obrazloženje" in the center. To the right of the stamp is a handwritten signature in black ink.

Finansijski izvještaji Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica pripremljeni su u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima (IFRS) i u skladu sa važećim Zakonom o računovodstvu i reviziji. Reviziju finansijskih izvještaja za period koji je završen na dan 31. decembar 2009. godine uradio je PricewaterhouseCoopers d.o.o. Podgorica. Finansijski izvještaji ne sadrže materijalno značajne greške, što je potvrđeno revizorskim mišljenjem od strane PwC. Stoga je odlučeno kao u d'spoz'tivu.

65

Broj: 011-21165
Podgorica: 26. 05. 2010

Crnogorski Telekom a.d. Podgorica
- Skupština akcionara -

Odluka
o
Izboru nezavisnog revizora Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica
za 2010 godinu

Podgorica, 25 maj, 2010

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 2 Zakona o privrednim društvima (Službeni list: RCG broj 06/02, 17/07 i 80/08) i člana 15 stav 1 tačka 7 i člana 42 stav 1 Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica („Društvo“) Skupština akcionara Crnogorskog Telekom a.d. na redovnoj sjednici, održanoj dana 25. maja 2010. godine donijela je

Odluku

o

Izboru nezavisnog revizora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2010 godinu

I

Skupština akcionara Društva imenuje revizorsko preduzeće PricewaterhouseCoopers d.o.o. Podgorica za revizora („Revizor“) finansijskih izvještaja Društva za 2010. godinu.

II


Revizor je dužan izvršiti reviziju godišnjih finansijskih izvještaja Društva za 2010 godinu u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima (FRS).

III

Troškovi revizije, saglasno ovoj Odluci, utvrdiće se posebnim ugovorom.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Crnogorski Telekom a.d. Podgorica
PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA

Obrazloženje

PricewaterhouseCoopers (PwC) je jedna od najrenomiranijih revizorskih kompanija u svijetu, koja posjeduje visok nivo internacionalnog iskustva, sa velikim brojem revizorskih i konsultantskih usluga pruženih telekomunikacionim kompanijama kroz storiju svog postojanja. U prilog ovome je i to što je PwC revizor Magyar Telekom, koji je većinski vlasnik Društva. Stoga se PricewaterhouseCoopers predlaže za nezavisnog revizora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2010. godinu.



CRNA GORA

PRIVREDNI SUD U PODGORICI

CENTRALNI REGISTAR

Reg.br. 4-0000618/ 033

Mat.br. 02289377

U Podgorici, dana 30.07.2010.god.

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici, registrator Irena Knežević, na osnovu člana 83 i 84 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.8/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i člana 2 Upustva o radu Centralnog Registra (Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08), rješavajući po prijavi broj 165541 od 30.07.2010.god. za produženje registracije **CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA** od podnosioca

Ime i prezime: Ivan Pavičić



dana 02.08.2010.god. donosi

RJEŠENJE

Produžava se registracija za akcionarsko društvo **CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA**. Datum isteka registracije je 02.08.2011.god

Obrazloženje

Podnosilac prijave podnio je prijavu za produženje registracije akcionarsko društvo **CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA**.

Registrator

Pravna pouka: Rješenje je konačno.
Protiv njega se može pokrenuti upravni spor
tužbom u tri primjerka pred Upravnim sudom CG,
u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.





CRNA GORA

PRIVREDNI SUD U PODGORICI

CENTRALNI REGISTAR

Reg.br. 4-0000618/ 033

Mat.br. 02289377

U Podgorici, dana 30.07.2010.god.

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici, regulator Irena Knežević, na osnovu člana 83 i 84 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i člana 2 Upustva o radu Centralnog Registra (Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08), rješavajući po prijavi broj 165541 od 30.07.2010.god. za produženje registracije **CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA** od podnosioca

Ime i prezime: Ivan Pavličić

dana 02.08.2010.god. donosi

RJEŠENJE

Produžava se registracija za akcionarsko društvo **CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA**. Datum isteka registracije je 02.08.2011.god.

Obrazloženje

Podnositelj prijave podnio je prijavu za produženje registracije akcionarsko društvo **CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA**.

Registrator

Irena Knežević

Pravna pouka: Rješenje je konačno.
Protiv njega se može pokrenuti upravni spor
tužbom u tri primjerka pred Upravnim sudom CG,
u roku od 30 dana od dana prijama rješenja.

Formular za produženje registracije

PUNI NAZIV:	Crnogorski Telekom a.d. Podgorica
Registarski broj:	40000618

Prijava se podnosi preko: Zastupnika Pomoćnika

Elektronska prijava

Broj i datum potvrde prijavi ovlaštenog podnosioca


*potvrđava se u slučaju elektronske prijave

Podnosilac prijave:

Ime i prezime:	Ivan Pavličić	Adresa:	
Jedinstveni matični broj:			

IZJAVA:
Garantujem za tačnost unijetih podataka.
Potpis podnosioca:

Pavličić Ivan



*pečat je obavezan bez kojeg nije priznate podatke

Potvrda registratora:

M.P.

1

*potpis i pečat registratora

Formular za produženje registracije

PUNI NAZIV: Crnogorski Telekom a.d. Podgorica

Registarski broj: 40000618

Prijava se podnosi preko: Zastupnika Punomoćnika

Elektronska prijava Broj i datum potvrde opismovanih podnosioca
*popunjava se u slučaju elektronske prijave

Podnositelj prijave:

Ime i prezime:	Ivan Pavličić	Adresa:	
Jedinstveni matični broj:			

IZJAVA:
 Garantujem za tačnost unijetih podataka.
 Potpis podnosioca:

Ivan Pavličić



*potpis je obavezan kod prijave proširuje potpisnik

Potvrda registratora: _____
*potpis i pečat registratora

M.P. |

CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA

KABINET IZVRŠNOG DIREKTORA

BROJ: 04-28666


PODGORICA, 28.07 2010.

PUNOMOĆJE

Ovlašćuje se van Pavličić, zaposleni Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, da preda dokumentaciju radi produženja registracije društva kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici

IZVRŠNI DIREKTOR

Slavoljub Popadije





CRNA GORA
PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR
U Podgorici, dana 15.12.2010.god

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici, registrator Irena Knežević na osnovu člana 83 i 84 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i člana 2 Upustva o radu Centralnog registra (Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08), rešavajući po prijavi za registraciju promjene podataka u **CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA** broj 169691 od 15.12.2010.god. podnosioca

Ime i prezime: Slavoljub Popadić

dana 15.12.2010.god. donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena člana menadžment komiteta **CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA** - registraški broj **4-0000618/034**.

Sastavni dio Rješenja je i izvod iz Centralnog Registra Privrednog Suda.

Obrazloženje

Rješavajući po prijavi, za upis promjene podataka (člana menadžment komiteta) u privrednom društvu **CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA** utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za promjenu podataka shodno članu 86 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i člana 2 Upustva o radu Centralnog registra (Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08), pa je odlučeno kao u izraci Rješenja

Registrator

Irena Knežević

Pravna pouka: Rješenje je konačno.
Protiv njega se može pokrenuti upravni spor
tužbom u tri primjerka pred Upravnim sudom CG,
u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.

Popadić

15.12.2010



Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA Privrednog Suda u Podgorici

Registarski broj
Matični broj

4-0000618/ 034
02289377

Datum promjene podataka: 15.12.2010

CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA

Zvršene su sledeće promjene, člana menadžment komiteta

Datum zaključenja ugovora: 28.10.1998

Datum donošenja Statuta: 19.07.2002

Adresa obavljanja djelatnosti: MOSKOVSKA 29

Adresa za prijem službene pošte: MOSKOVSKA 29

Pretežna djelatnost: 64200 Telekomunikacije

Datum izmjene Statuta: 25.05.2010

Mjesto: PODGORICA

Sjedište: PODGORICA

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine društvena privatna zadružna dva ili više oblika svojine državna

Porijeklo kapitala:

bez oznake porijekla kapitala domaći strani nješoviti

Upisani kapital: 140 996,889.75€

Stari registarski broj: 1-17542-CC. 50085343/027 i
50070480/0027

(Novčani: 140 996,889.75, nenovčani: .00)

Lica u društvu

Ime i prezime: Adresa:

Daniel Szasz -

Zastupnici matice

()

Predsjednik odbora direktora - ()

Kolektivno - ()

Član menadžment komiteta - ()

- ()

Ime i prezime: Adresa:

Endre Horanyi -

Član menadžment

- ()

Ime i prezime: Adresa:

Eva Ulićević -

Član menadžment

- ()

Ime i prezime:

Gabor Pal -

Član Odbora

Kolektivno- ()

Ime i prezime:

Gereon Hammel -

Član Odbora direkt

Kolektivno- ()

Ime i prezime:

Janos Szabo -

Član Odbora direkt

Kolektivno- ()

Ime i prezime:

Jason Christos King -

Član menadžment kmit

- ()

Ime i prezime:

Manfred Knapp -

Član menadžment

- ()

Ime i prezime:

Milija Zeković -

Član menadžment

- ()

Ime i prezime:

Pavle Đurović -

Sekretar - neogran

Pojedinačno- ()

Ime i prezime:

Robert Pataki -

Član i potpredsjednik Odbora direktora - ()

- ()

Ime i prezime:

Slavoljub Popadić -

Izvršni direktor - (Os

predsjednikom i članom

Pojedinačno- ()

Ime i prezime:

Thomas Albert Panhans -

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

Ime i prezime:

Tibor Vidos -

Član menadžment

- ()

Ime i prezime:

Tričko Kravčić -

Član Odbora direktora

Kolektivno- ()

Ime i prezime:

Vuk Gojić - 251

Član menadžment

- ()

Revizor

Ime i prezime/Naziv:

PREDUZEĆE ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE,

FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE

"PRICEWATERHOUSECOOPERS" D.O.O. - PODGORICA

50371574 - 02656337

Adresa:

POSLOVNI CENTAR "KRUŠEVAC", RIMSKI TRG 50

Izdato 15.12.2010.god.

REGISTRATOR

Irena Krstević



CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI
Broj dosje-a: 169591

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je Slavoljub Popadić dostavio-la dokument za promjenu ad društva naziva **CRNOGORSKI TELEKOM** - akcionarsko društvo iz Podgorica, registarski broj 40000618 sa sledećim prilikzima:

Taksa za sud

Obrazac

Taksa za službeni list

Odluka o razrešenju i imenovanju izvršnog direktora


Zahitjeva izmjenu:

PROMJENA člana menadžment komiteta

Dokumentacija je podnijeta dana 15.12.2010.god.

Podgorica, dana 15.12.2010.god.

M.P.



Popadić Slavoljub

Crnogorski Telekom
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Broj / 04-V3026/2

Formular za registraciju osnivanja / promjene podataka

Podgorica / 15.12.2010

POČETNA REGISTRACIJA
 PROMJENA PODATAKA

Oblik obavljanja privredne djelatnosti:

- KD AD DOO OB
 NVO Ustanova Zadruga Ostali
 NASTANAK: osnivanjem spajanjem podjelom na drugi način

PUNO NAZIV: Crnogorski Telekom a.d. Podgorica

Skraćeni naziv: _____

Rok na koji se društvo osniva: _____

Matični broj: 02289377

Registarski broj: 4-0000618/029

*popunjava se kad je registracija promjene podataka

Podaci o Statutu: Datum donošenja: _____ Datum izmjena: _____

Podaci o Ugovoru/odluci o osnivanju: Datum zaključenja/donošenja: _____ Datum dopuna: _____

ADRESA UPRAVE Mjesto
 Sjedište: Podgorica, Crna Gora
 Ulica i broj: Moskovska 29

ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE: Mjesto _____
 Ulica i broj _____
 *popunjava se ako je drugačije od adrese uprave

Rezervisani naziv
 Broj i datum potvrde o rezervisanom nazivu: _____
 *popunjava se ukoliko je izvršena rezervacija

Prijava se podnosi preko: Zastupnika Punomoćnika

Broj i datum potvrde upisa ovlaštenog podnosioca

Elektronska prijava

*popunjava se u slučaju elektronske prijave

Podnosilac prijave:

Ime i prezime: Ivan Pavličić Adresa: _____
 Jedinствeni matični broj: _____

IZJAVA:
 Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potvrda registratora: _____

M.P.

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Potpis podnosioca: _____

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Pretežna djelatnost:

6 4 2 0 0

Telekomunikacije

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine društvena privatna zadružna dva ili više oblika svojine državna

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

Podaci o osnovnom kapitalu:

Ukupan osnovni kapital: 140.996.889.75 Eur.

novčani+nenovčani

novčani iznos: 140.996.889.75 Eur

nenovčani iznos: _____

*podaci o kapitalu se unose u eurima

Promjene osnovnog kapitala (povećanje/smanjenje):

Povećanje Novčani Iznos _____

Smanjenje Nenovčani Iznos _____

*popunjava se u slučaju promjene osnovnog kapitala

Ukupan osnovni kapital nakon izmjena:	Iznos	_____
---------------------------------------	-------	-------

novčani+nenovčani

Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz formular

Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija:

Rješenje priloženo DA NE

*popunjava se samo za AD

Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz formular

Rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije:

Rješenje priloženo DA NE

*popunjava se samo za AD

Potvrda registratora: _____

M.P.

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Status: Osnivač Član DOO Akcionar Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*upisati status

Poslovno ime/
Ime i prezime: Sjedište/Adresa: Mjesto Država
 Ulica Broj

Matični broj/
jedinstveni
matični broj:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja
i za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

Udio: %

*akcionar ne popunjava podatke o udjelu

Status: Osnivač Član DOO Akcionar Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

* upisati status

Poslovno ime/
Ime i prezime: Sjedište/Adresa: Mjesto Država
 Ulica Broj

Matični broj/
jedinstveni
matični broj:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja
i za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

Udio: %

*akcionar ne popunjava podatke o udjelu

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Rotpis podnosioca: _____

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: _____

M.P.

*potpis i pečat registratora

Podaci o direktoru i/ili organima upravljanja

Naziv organa upravljanja

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

Menadžment komitet

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

Predsjednik organa upravljanja

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unjeti broj pasosa i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

- neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

- Pojedinačno Kolektivno

SA

*upisati sa klm ako je kolektivno

Članovima organa upravljanja

Sekretarom društva

Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora:

M.P.

5

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Direktor

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa *upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponađenog

Sekretar društva

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa *upisati sa kim, ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponađenog

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

Popunjava se samo za Akcionarska društva

Potvrda registratora:

M.P.

6

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Revizor društva[†]

Poslovno ime /
Ime i prezime: _____

Matični broj
(jedinstveni matični broj): _____

Adresa: _____

*za strano fizičko lice unijeti broj pasosa i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: _____ *potpis

Član organa upravljanja

Ime i prezime: **Endre Horanyi**

Jedinstveni matični broj: _____

Adresa: _____

sa i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: _____ *potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena U skladu sa Statutom i internim aktima društva

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa _____ *upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: _____

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori): _____

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka

Potpis podnosioca: _____

Podpis



M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

[†] Popunjava se samo za Akcionarsko društvo

Potvrda registratora: _____

M.P.

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Član organa upravljanja

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Saglasnost sa imenovanjem: *potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašten da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa *upisati sa kim, ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora:

M.P.

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Član organa upravljanja

Ime i prezime: _____

Jedinstveni matični broj: _____

Adresa: _____

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: _____ *potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena _____

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa _____ *upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponudjenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: _____

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori): _____

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____ M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: _____ M.P. 9

*potpis i pečat registratora

PODACI O DRUGIM ZASTUPNICIMA

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Funkcija u privrednom subjektu:

*upisuje se samo ukoliko je zastupnik ima

Ovlašćenja u prometu:

neograničena

ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašten da djeluje:

Pojedinačno

Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Funkcija u privrednom subjektu:

*upisuje se samo ukoliko je zastupnik ima

Ovlašćenja u prometu:

neograničena

ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašten da djeluje:

Pojedinačno

Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjena podataka

Potvrda registratora:

M.P.

10

*potpis i pečat registratora

PODACI O DJELOVIMA DRUŠTVA

Ime dijela društva:		
	Mjesto	
Sjedište:		
	Ulica	broj

Pretežna djelatnost:

--	--	--	--	--	--	--	--

--

Zastupnik:

Ime i prezime:

--

Jedinstveni matični broj:

--

*za strane fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Ime dijela društva:		
	Mjesto	
Sjedište:		
	Ulica	broj

Pretežna djelatnost:

--	--	--	--	--	--	--	--

--

Zastupnik:

Ime i prezime:

--

Jedinstveni matični broj:

--

*za strane fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda regulatora:

M.P.

11

*potpis i pečat regulatora

128

Crnogorski Telekom's Top Business Secret Information

Na osnovu člana 30 stav 1 i 2 tačka 5 i 6, i stava 3 i 4 istog člana Statuta Crnogorskog Telekomu AD Podgorica, a u skladu članom 13 Poslovnika o radu Odbora direktora Crnogorskog Telekomu AD Podgorica, Odbor direktora Crnogorskog Telekomu AD Podgorica, na svojoj Konstitutivnoj sjednici održanoj 26. 05. 2010. godine putem tele-presence, donio je

Crnogorski Telekom
A.D.

Broj 02-22161

Podgorica / 04. 06. 2010


Odluku (55/260520010)

razrješenju Direktora za ljudske resurse Crnogorskog Telekomu a.d. Podgorica


Ovom Odlukom gospoda Beata Prisztacs razrješava se sa mjesta Direktora za ljudske resurse Crnogorskog Telekomu a.d. Podgorica.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od 30. 06. 2010. godine.

Predsjednik Odbora direktora
Crnogorskog Telekomu a.d. Podgorica,



Daniel Szasz



Crnogorski Telekom's Top Business Secret Information

Na osnovu člana 30 stav 1 i 2 tačka 5 i 6, i stava 3 i 4 istog člana Statuta Crnogorskog Telekomu AD Podgorica, a u skladu članom 13 Poslovnika o radu Odbora direktora Crnogorskog Telekomu AD Podgorica, Odbor direktora Crnogorskog Telekomu AD Podgorica, na svojoj Konstitutivnoj sjednici održanoj 26. 05. 2010. godine putem tele-presence, donio je

..... T Crnogorski Telekom
A.D.
Broj / 02-22162
04. 06. 2010
Podgorica /


Odluku (56/260520010)

imenovanju Direktora za ljudske resurse Crnogorskog Telekomu a.d. Podgorica


Ovom Odlukom gospodin Endre Horanyi imenuje se za Direktora za ljudske resurse Crnogorskog Telekomu a.d. Podgorica, počev od 01. 07. 2010. godine.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od 01. 07. 2010. godine.

Predsjednik Odbora direktora
Crnogorskog Telekomu a.d. Podgorica,



Daniel Szasz



Crnogorski Telekom
A.D.

.....T.....

Broj / 04-49411

Podgorica / 14.12.2010

CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA

Broj

Podgorica, 13.12.2010. godine

Na osnovu člana 37 stav 1 tačka 4 Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, donosim

Odluku o razrješenju direktora sektora Strategije

Član 1

Razrješava se Zoltan Pinkola (broj pasoša: ZF 722563) sa pozicije Direktora sektora Strategije i poslovnog razvoja Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, te samim tim prestaje njegovo članstvo u Menadžment komitetu Crnogorskog Telekom a.d.

Član 2


Ova odluka stupa na snagu počev od 31.05.2010.

Obrazloženje

U skladu sa odredbama Statuta koje se odnose na zapošljavanje lica u društvu, kao i drugih internih akata odlučeno je kao u dispozitivu.


Izvršni Direktor

Slavoljub Popadić



Direktor Sektora za Ljudske resurse

Erdre Horanyi



CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA

Broj

Podgorica, 13.12.2010. godine

Na osnovu člana 37 stav 1 tačka 4 Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, donosim

Odluku o imenovanju direktora sektora Strategije

Član 1

Imenuje se Vuk Gojnić ([redacted]) na poziciju Direktora sektora Strategije i poslovnog razvoja Crnogorskog Telekom a.d. [redacted] postaje član Menadžment komiteta.

Član 2



Ova odluka stupa na snagu počev od 01.06.2010.

Obrazloženje


U skladu sa odredbama Statuta koje se odnose na zapošljavanje lica u društvu, kao i drugih internih akata odlučeno je kao u dispozitivu.

Izvršni Direktor

Slavoljub Popadić



Direktor Sektora za Ljudske resurse
Enče Horanyi





PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR
U Podgorici, dana 15.12.2010. god.

OGLAS ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 15.12.2010. pod registarskim brojem 4-0000618/034 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjeru podatka društva CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA Odlukom Odbora direktora od 26.05.2010. godine razrešavaju se članovi menadžment komiteta i to: Beata Prisztacs i Pinkola Zoltan, a imenuju Vuk Gojnić i Endre Horanyi. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

CRPS
16.12.2010

Registrator

Irena Knežević
Irena Knežević

T

Crnogorski Telekom A.D.
Moskovska 29, 81000 Podgorica
Crna Gora

Crnogorski Telekom
A.D.

Broj /

01-19025

Podgorica /

15. 12. 2010

PRIVREDNI SUD

Centralni registar

n/r Registratoru

PODGORICA

15.12. 2010

Datum

Vas broj

Predmet

Promjena podataka u Centralnom registru Privrednog suda Crne Gore

Poštovani,


U prilogu ovog opisa, a radi promjene članova Menadžment komiteta društva Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, ostavljamu popunjeni formu ar za promjenu podataka u Centralnom registru Privrednog suda Crne Gore, kao i sljedeća dokumenta:

- Odluku Odbora direktora Crnogorskog Telekom a broj 55/260520010 o razrješenju Beate Pristacs sa pozicije Direktora za ljudske resurse zavedenu pod brojem 02-22161 od 04.06.2010 godine, te samim tim u skladu sa internim aktima i njenom razrješenju iz članstva u Menadžment komitetu društva.
- Odluku Odbora direktora Crnogorskog Telekom a broj 56/260520010 o imenovanju Endre Horany-a kao Direktora za ljudske resurse Crnogorskog Telekom a zavedenu pod brojem 02-22162 od 04.06.2010 godine, te samim tim u skladu sa internim aktima njegovim imenovanjem u Menadžment komitetu društva.

S poštovanjem,

Izvršni direktor Crnogorskog Telekom a d.

Slavočub Popadić



Crnogorski Telekom A.D.
Adresa: Moskovska 29, 81000 Podgorica, Crna Gora
Telefon: +382 20 433 704
Fax: +382 20 433 400
E-mail: office@telekom.me
Web site: www.telekom.me
PIB: 02289377
PDV: 20/31-00049-4
Žiro račun: Crnogorska komercijalna banka 510-103-22, 510-110-98, 510-505-77

Crnogorski Telekom a.d. Podgorica


Sektor regulative i pravnih poslova

Broj 04- 49675/2

Podgorica, _____ 2010.g.

PUNOMOĆJE

Kojim se ovlašćuje Pavličić Ivan, dipl. pravnik na zastupanje ovog Društva u postupku promjene podataka u CRPS.



DIREKTOR

Pavle Đurović, dipl. pravnik

Pavle Đurović



CRNA GORA
PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR
U Podgorici, dana 17.02.2011.god.

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici, registrator Irena Knežević, na osnovu člana 83 i 84 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i člana 2 Uputstva o radu Centralnog registra (Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08), rješavajući po prijavi za registraciju promjene podataka u **CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA** broj 171752 od 17.02.2011 god. podnosioca

Ime i prezime: Pavle Đurović



RJEŠENJE

Registruje se promjena člana menadžment komiteta **CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA** - registarski broj **4-0000618/035**.

Sastavni dio Rješenja je i izvod iz Centralnog Registra Privrednog Suda.

Obrazloženje

Rješavajući po prijavi, za upis promjene podataka (člana menadžment komiteta) u privrednom društvu **CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA** utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za promjenu podataka shodno članu 86 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i člana 2 Uputstva o radu Centralnog registra (Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08), pa je odlučeno kao u izreci Rješenja.

Registrator

Irena Knežević

Pravna pouka: Rješenje je konačno.
Protiv njega se može pokrenuti upravni spor
tužbom u tri primjerka pred Upravnim sudom CG,
u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.

Pavle Đurović

18.02.2011.



Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA Privrednog Suda u Podgorici

Registarski broj
Matični broj

4-0000618/ 035
02289377

Datum promjene podataka: 17.02.2011

CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA

Izvršene su sledeće promjene: člana menadžment komiteta

Datum zaključivanja ugovora: 28.10.1998

Datum donošenja Statuta: 19.07.2002

Adresa obavljanja djelatnosti: MOSKOVSKA 29

Adresa za prijem službene pošte: MOSKOVSKA 29

Pretežna djelatnost: 64200 Telekomunikacije

Datum izmjene Statuta: 25.05.2010

Mjesto: PODGORICA

Sjed. št.: PODGORICA

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine društvena privatna zadržana dva ili više oblika svojine državna

Poriijeklo kapitala:

bez oznake projekta kapitala domaći strani mješoviti

Upisani kapital: 140,996,889.75€

Stari registarski broj: 1-17542-00 50085343/027 i

50070480/0027

(Novčani 140.996.889.75 , nenovčani .00)

Lica u društvu

Ime i prezime:

Daniel Szasz

Zastupnici ma

()

Predsjednik odbora direktora - ()

Kolektivno - ()

Član menadžment komiteta - ()

- ()

Ime i prezime:

Endre Horanyi -

Član menadžment

- ()

Ime i prezime:

Eva Uličević - 06

Član menadžment

- ()

Ime i prezime:

Adresa:

Gabor Pal

Član Odbora
Kolektivno- ()

Ime i prezime:

Gereon Hammel -

Član Odbora direkto
Kolektivno- ()

Ime i prezime:

Janos Szabo -

Član Odbora dire
Kolektivno- ()

Ime i prezime:

Jason Christos King -

Član menadžment komit
- ()

Ime i prezime:

Manfred Knapp -

Član menadžment
- ()

Ime i prezime:

Milija Zeković - 1

Član menadžment
- ()

Ime i prezime:

Adresa:

Pavle Đurović

Sekretar - neogr
Pojedinačno- ()

Ime i prezime:

Robert Pataki -

Član i potpredsjed
- ()

Ime i prezime:

Adresa:

Slavoljub Popadić -

zvršni direktor - (Osta
predsjednikom i članov
Pojedinačno- ()

Ime i prezime:

Thomas Albert Panhans -

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

Adresa:

Ime i prezime:

Tričko Krgović -

Član Odbora direktora - ()

Kolektivno- ()

Adresa:

Ime i prezime:

Vladimir Beratović

Član menadžmenta - ()

- ()

Ime i prezime:

Vuk Gojnić -

Član menadžmenta - ()

- ()

Revizor

Ime i prezime/Naziv:

**PREDUZEĆE ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE,
FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE**

"PRICEWATERHOUSECOOPERS" D.O.O. - PODGORICA

50371574 - 02656337

Adresa:

POSLOVNI CENTAR "KRUŠEVAC" RIMSKI TRG 50

Izdato 18.02.2011.god.

REGISTRATOR

Irena Knežević



CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Formular za registraciju osnivanja / promjene podataka

POČETNA REGISTRACIJA []
PROMJENA PODATAKA [x]

Oblik obavljanja privredne djelatnosti:

KD AD DOO OD
 NVO Ustanova Zadruga Ostali
 NASTANAK: osnivanjem spajanjem podjelom na drugi način

PUNI NAZIV:	Crnogorski Telekom a.d. Podgorica
-------------	-----------------------------------

Skraćeni naziv:	
-----------------	--

Rok na koji se društvo osniva:	
--------------------------------	--

Matični broj:	02289377
---------------	----------

Registarski broj:	4-0000618/029
-------------------	---------------

Podaci o Statutu:	*popunjava se kao je registracija promjene podataka	
	Datum donošenja:	Datum izmjena:

Podaci o Ugovoru/odluci o osnivanju:	Datum zaključenja/donošenja:	Datum stupanja:
--------------------------------------	------------------------------	-----------------

ADRESA UPRAVE	Mjesto	
	Sjedište:	Podgorica, Crna Gora
	Ulica i broj:	Moskovska 29

ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE:	Mjesto	
	Ulica i broj	
*popunjava se ako je drugačije od adrese uprave		

Rezervirani naziv	
Broj i datum potvrde o rezerviranom nazivu:	
*popunjava se ukoliko je izvršena rezervacija	

Prijava se podnosi preko: Zastupnika Punomoćnika

Broj i datum potvrde upisa ovlaštenog podnosioca

Elektronska prijava

*popunjava se u slučaju elektronske prijave

Podnosilac prijave:

Ime i prezime:	Ana Milonjic	Mjesto:	Podgorica	Država:	Crna Gora
			Adresa:		
Jedinstveni matični broj					

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potvrda registratora:

M.P.

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Potpis podnosioca: _____

M.P.

*pečati je obavezan kod prijave promjene poslovanja

Pretežna djelatnost:

6 4 2 0 0

Telekomunikacije

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

 da ne

Oblik svojine:

 bez oznake svojine društvena privatna zadružna dva ili više oblika svojine državna

Porijeklo kapitala:

 bez oznake projekta kapitala domaći strani mješoviti

Podaci o osnovnom kapitalu:

Ukupan osnovni kapital: 140.996.889.75 Eur.

novčani+nenovčani

 novčani iznos: 140.996.889.75 Eur nenovčani iznos: _____

*podaci o kapitalu se unose u eurima

Promjene osnovnog kapitala (povećanje/smanjenje):

 Povećanje Novčani Iznos _____ Smanjenje Nenovčani Iznos _____

*popunjava se u slučaju promjene osnovnog kapitala

Ukupan osnovni kapital nakon izmjena:

Iznos

novčani+nenovčani

Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija:

Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz formular

Rješenje priloženo DA NE

*popunjava se samo za AD

Rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije:

Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz formular

Rješenje priloženo DA NE

*popunjava se samo za AD

Potvrda registratora: _____

M.P.

2

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Podaci o promjeni/Vrsta promjene:

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> promjena oblika organizovanja | <input type="checkbox"/> promjena oblika svojine | <input type="checkbox"/> promjena oblika i organizovanja svojine |
| <input type="checkbox"/> promjena oblika organizovanja i porijekla kapitala | <input type="checkbox"/> promjena oblika organizovanja, svojine i porijekla kapitala | <input type="checkbox"/> promjena oblika, svojine i porijekla kapitala |
| <input type="checkbox"/> sprovedjenje likvidacije | <input type="checkbox"/> otvoren postupak stečaja | <input type="checkbox"/> uskladjivanje sa zakonom |
| <input type="checkbox"/> promjena naziva (firme) | <input type="checkbox"/> promjena sjedišta i adrese | <input type="checkbox"/> promjena u povezivanju jedinica razvrstavanja |
| <input type="checkbox"/> promjena pretežne djelatnosti | <input type="checkbox"/> promjena u vršenju spoljno-trgovinske djelatnosti | <input checked="" type="checkbox"/> promjena ostalih podataka |
| <input type="checkbox"/> tehnička korekcija | <input type="checkbox"/> prestanak likvidacijom | <input type="checkbox"/> presakom stečajem |
| <input type="checkbox"/> prestankom pripajanjem | <input type="checkbox"/> prestankom spajanjem | <input type="checkbox"/> prestanak podjelom |
| <input type="checkbox"/> na drugi način | | |

Kontakt:

Telefon: + 382
+ 382
- 382

Fax: - 382

Elektronska adresa E-mail:

Adresa internet strane: www.



IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Podaci o osnivačima:

- Status: Osnivač Član DOO Akcionar Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*upisati status

Poslovno ime/
Ime i prezime:

Sjedište/Adresa:

Mjesto Država

Matični broj/
jedinstveni
matični broj:

Ulica Broj

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja
i za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

Udio: %

*akcionar ne popunjava podatke o udjelu

Potvrda registratora: _____

M.P.

3

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Status: Osnivač Član DOO Akcionar Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*upisati status

Poslovno ime/
Ime i prezime:

Sjedište/Adresa:

Mjesto	Država
<input type="text"/>	
Ulica	Broj
<input type="text"/>	

Matični broj/
jedinštveni
matični broj:

*za stranu fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja
i za stranu pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

Udio: %

*akcionar ne popunjava podatke o udjelu

Status: Osnivač Član DOO Akcionar Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

* upisati status

Poslovno ime/
Ime i prezime:

Sjedište/Adresa:

Mjesto	Država
<input type="text"/>	
Ulica	Broj
<input type="text"/>	

Matični broj/
jedinštveni
matični broj:

*za stranu fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja
i za stranu pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

Udio: %

*akcionar ne popunjava podatke o udjelu

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave pravnog podataka

Potvrda registratora: _____

M.P.

4

*potpis i pečat registratora

8

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Podaci o direktoru i/ili organima upravljanja

Naziv organa upravljanja

Odbor direktora

Upravni odbor

Skupština

Drugo

Menadžment komitet

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

Predsjednik organa upravljanja

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašten da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa

*upisati sa kim ako je kolektivno

Članovima organa upravljanja

Sekretarom društva

Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijerih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora:

M.P.

5

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Direktor

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

ncograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa _____ *upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od poručenog

Sekretar društva*

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem:

*potpis

Ovlašćenja u prometu:

ncograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa _____ *upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

*Popunjava se samo za Akcionarska društva

Potpis registratora:

M.P.

6

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Revizor društva[†]

Poslovno ime /
Ime i prezime: _____

Matični broj
(jedinstveni matični broj): _____

Adresa: _____
*za strano fizičko lice unijeti broj pasosa i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: _____ *potpis

Član organa upravljanja

Ime i prezime: **Vladimir Beratovic**

Jedinstveni matični broj: _____

Adresa: _____

Saglasnost sa imenovanjem: _____ *potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

U skladu sa Statutom i internim aktima društva

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa _____ *upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponudjenog

Članstvo u drugim
odborima i položaji u
drugim društvima:


Mjesto registracije tih
društava (ako nije u Crnoj
Gori):

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Ana Nikolić



*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

[†] Popunjava se samo za Akcionarsko društvo

Potvrda registratora:

M.P.

2

*potpis i pečat registratora

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Član organa upravljanja

Ime i prezime: _____

Jedinstveni matični broj: _____

Adresa: _____

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: _____ *potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena _____

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno

sa _____ *upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____ M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora: _____ M.P. 8

*potpis i pečat registratora

Član organa upravljanja

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Saglasnost sa imenovanjem: _____ *potpis

Ovlašćenja u prometu:

neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

Pojedinačno Kolektivno
sa _____ *upisati sa kim ako je kolektivno

Predsjednikom organa upravljanja

Članovima organa upravljanja

Direktorom društva

Sekretarom društva

*upisati ako je drugačije od postuđenog

Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:

Mjesto registracije (ili društava (ako nije u Crnoj Gori):

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____ M.P. _____
*pečat je obavezan kod prijave protivne pečalaka

Potvrda registratora: _____ M.P. _____ 9
*potpis i pečat registratora

PODACI O DRUGIM ZASTUPNICIMA

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Funkcija u privrednom subjektu:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i države izdavanja

*upisuje se samo ukoliko je zastupnik ima

Ovlašćenja u prometu:

 neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

 Pojedinačno Kolektivnosa

*upisati sa kim ako je kolektivno

Ime i prezime:

Jedinstveni matični broj:

Adresa:

Funkcija u privrednom subjektu:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

*upisuje se samo ukoliko je zastupnik ima

Ovlašćenja u prometu:

 neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

Ovlašćen da djeluje:

 Pojedinačno Kolektivnosa

*upisati sa kim ako je kolektivno

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

*pečat je obavezan kod prijave promjene podataka

Potvrda registratora:

M.P.

10

*potpis i pečat registratora

PODACI O DJELOVIMA DRUŠTVA

Ime dijela društva:			
Sjedište:	Mjesto		
	Ulica	broj	

Pretežna djelatnost:

--	--	--	--	--

--

Zastupnik:

Ime i prezime:

--

Jedinstveni matični broj:

--

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

Ime dijela društva:			
Sjedište:	Mjesto		
	Ulica	broj	

Pretežna djelatnost:

--	--	--	--	--

--

Zastupnik:

Ime i prezime:

--

Jedinstveni matični broj:

--

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

IZJAVA:

Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P. .

*pečat je obavezan kod prijave promjene podatka.

Potvrda registratora:

M.P.

11

*potpis i pečat registratora

CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA
Broj
Podgorica, 14.02.2011. godine

Na osnovu člana 37 stav 1 tačka 4 Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, donosim

Odluku o razrješenju direktora Sektora za regulatorna pitanja, odnose sa Vladom i pravne poslove

Član 1

Razrješava se Tibor Vidos () pozicije direktora Sektora za regulatorna pitanja, odnose sa Vladom i pravne poslove Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, te samim tim prestaje njegovo članstvo u Menadžment Komitetu Crnogorskog Telekom a.d.


Član 2


Ova odluka stupa na snagu počev od 01.01.2011.


Obrazloženje

U skladu sa odredbama Statuta koje se odnose na zapošljavanje lica u društvu, kao i drugih internih akata odlučeno je kao u dispozitivu.

Izvršni Direktor
Slavotjub Popadić



Direktor Sektora za Ljudske Resource
Endre Horanyi




CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA

Broj

Podgorica, 14.02.2011. godine

Na osnovu člana 37 stav 1 tačka 4 Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, donosim

Odluku o imenovanju direktora Sektora za korporativne poslove

Član 1

Imenuje se Vladimir Beratović (JMBG: 1406970210229) na poziciju direktora Sektora za korporativne poslove Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, te samim tim postaje član Menadžment Komiteta Crnogorskog Telekom a.d.



Član 2

Ova odluka stupa na snagu počev od 01.01.2011.


Obrazloženje

U skladu sa odredbama Statuta koje se odnose na zapošljavanje lica u društvu, kao i drugih internih akata odlučeno je kao u dispozitivu.

Izvršni Direktor
Slavojub Popadić



Direktor Sektora za Ljudske resurse
Endre Horanyi





CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI
Broj dosije-a: 171752

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je Pavle Đurović dostavio ova dokumenta za promjenu ad društva naziva **CRNOGORSKI TELEKOM** - akcionarsko društvo iz Podgorica, registarski broj 40000618 sa sledećim prilogima

Taksa za sud

Obrazac

Taksa za službeni list


Odluka o razrešenju pomoćnika izvršnog direktora

Zahtjeva izmjenu:

PROMJENA ČLANOVA MENADŽMENT KOMITETA

Dokumentacija je podrijetla dana 17.02.2011.god.

Podgorica, dana 17.02.2011.god.





PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR
U Podgorici, dana 17.02.2011.god.

OGLAS ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 17.02.2011, pod registarskim brojem 4-0000618/035 CRPS u Podgorici upisao je slijedeće podatke: Promjenu podatka društva CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA Odlukom od 14.02.2011 godine razrešava se član menadžment komiteta Vidos Tibor, a za člana upisuje Beratović Vladimir. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

18-02-2011

Registrator

Irena Knežević



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj: 4 - 0000618 / 049

U Podgorici, dana 30.06.2016.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11), rješavajući po prijavi za registraciju promjene akcionarskog društva CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA, broj 238697 podnijetoj dana 10.06.2016 u 12:17:09, preko

Ime i prezime: VIDAK STANIĆ



donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA - registarski broj 4 - 0000618, PIB 02289377, i to:

Ograničenja - Izvršni upravni odbor MILIJA ZEKOVIĆ

Registruje se - upisuje se: Ograničeno - U skladu sa Statutom i internim aktima društva

Ovlašćenja - Izvršni upravni odbor MILIJA ZEKOVIĆ

Briše se: Nepoznata Odgovornost

Registruje se - upisuje se: Kolektivno (sa ostalim članovima izvršnog upravnog odbora)

Ograničenja - Izvršni upravni odbor VLADIMIR BERATOVIĆ

Registruje se - upisuje se: Ograničeno - U skladu sa Statutom i internim aktima društva

Ovlašćenja - Izvršni upravni odbor VLADIMIR BERATOVIĆ

Briše se: Nepoznata Odgovornost

Registruje se - upisuje se: Kolektivno (sa ostalim članovima izvršnog upravnog odbora)

Ograničenja - Izvršni upravni odbor MANFRED KNAPP

Registruje se - upisuje se: Ograničeno - U skladu sa Statutom i internim aktima društva

Ovlašćenja - Izvršni upravni odbor MANFRED KNAPP

Briše se: Nepoznata Odgovornost

Registruje se - upisuje se: Kolektivno (sa ostalim članovima izvršnog upravnog odbora)

05.07.2016
Bogdan Knapp

Ograničenja - izvršni direktor SCHULZ RUEDIGER

Briše se: Neograničeno

Registruje se - upisuje se: Ograničeno - u skladu sa zakonom

Ovlašćenja - Izvršni direktor SCHULZ RUEDIGER

Briše se: Kolektivno (Zajedničko sa članovima Izvršnog upravnog odbora, svaki u granicama svojih ovlašćenja, utvrđenih statutom i Pravilima o radu Izvršnog upravnog odbora te drugim internim aktima)

Registruje se - upisuje se: Pojedinačno

Ograničenja - Direktor za informacione tehnologije VLADAN PEKOVIĆ

Registruje se - upisuje se: Ograničeno - U skladu sa Statutom i internim aktima društva

Ovlašćenja - Direktor za informacione tehnologije VLADAN PEKOVIĆ

Briše se: Nepoznata Odgovornost

Registruje se - upisuje se: Kolektivno (sa ostalim članovima izvršnog upravnog odbora)

Član Odbora direktora:

Briše se:

JANOS SZABO

SUSANNE KROGMANN

JANOS SZABO

MICHAEL JOCHEN FRANK

IOVICA GJORGJESKI

TRIPKO KRGOVIĆ

Registruje se - upisuje se: JANOS SZABO

nim

aktima Društva

Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (Sa članovima Odbora direktora)

SUSANNE KROGMANN

aktima Društva

Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (Sa članovima Odbora direktora)

MICHAEL JOCHEN FRANK



Statutom i internim

aktima Društva

Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (Sa članovima Odbora direktora)

IOVICA GJORGJEŠKI



adu sa Statutom i internim

aktima Društva

Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (Sa članovima Odbora direktora)

PAVLE GEGAJ



tatutom i internim

aktima Društva

Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (Sa članovima Odbora direktora)

Ograničenja - Sekretar PAVLE ĐUROVIĆ

Briše se: Neograničeno

Registruje se - upisuje se: Ograničeno - u skladu sa zakonom

Revizor:

Briše se: PREDUZEĆE ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I
KONSALTING USLUGE "PRICEWATERHOUSECOOPERS" D.O.O. -
PODGORICA

Registruje se - upisuje se: PREDUZEĆE ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I
KONSALTING USLUGE "PRICEWATERHOUSECOOPERS" D.O.O. -
PODGORICA

MATIČNI BROJ: 02656337

Adresa: BULFVAR DŽORDŽA VAŠINGTONA BR.98

Obrazloženje

Podnosilac je dana 10.06.2016 u 12:17:09 podnio prijavu za registraciju promjenc akcionarskog društva CRNOGORSKI TELEKOM. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

Visina naplaćene naknade za registraciju propisana je članom 87 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11).

Sam. sakjetnik III

Marija Blücković

M.P.

Načelnik

Milo Paunović

Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8, 00 EUR, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se upućuje u korist računa 832-3161-26-Administrativna taksa.



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 4 - 0000618 / 048
PIB: 02289377

Datum registracije: 02.08.2002.
Datum promjene podataka: 16.06.2015.

CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA

Broj važeće registracije: /048

Skraćeni naziv: CRNOGORSKI TELEKOM
Telefon:
eMail:
Datum zaključivanja ugovora: 28.10.1998.
Datum donošenja Statuta: 19.07.2002. Datum promjene Statuta: 21.01.2015.
Adresa glavnog mjesta poslovanja:
Adresa za prijem službene pošte: MOSKOVSKA 29 PODGORICA
Adresa sjedišta: MOSKOVSKA 29 PODGORICA
Pretežna djelatnost: 6110 Kablovske telekomunikacije
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA
Oblik svojine:
Porijeklo kapitala:
Upisani kapital: 123.858.195,54Euro (Novčani 123.858.195,54Euro, nenovčani 0,00Euro)
Stari registarski broj: 1-17542-00, 50085343/027 i
50070480/0027

LICA U DRUŠTVU:

MILIJIA ZEKOVIĆ: [redacted]

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: Nepoznata odgovornost ()

VLADIMIR BERATOVIĆ: [redacted]

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: Nepoznata odgovornost ()

JANOS SZABO ZN 230140

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa Statutom i internim aktima Društva)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa ostalim članovima Odbora Direktora)

JANOS SZABO ZN 230140

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa Statutom i internim aktima Društva)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima Odbora direktora)

MANFRED KNAPP 5205521619

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: Nepoznata odgovornost ()

PAVLE ĐUROVIĆ: [redacted]

Adresa:

Uloga: Sekretar

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

SUSANNE KROGMANN C73ZT9M8Y

Adresa: NJEMAČKA

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa Statutom i internim aktima Društva.)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima Odbora direktora)

SCHULZ RUEDIGER C73TRK1NM

[Redacted]

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: ~~KOLEKTIVNO (Zajedničko sa članovima izvršnog upravnog odbora , svaki u granicama svojih ovlaštenja, utvrđenih statutom i Pravilima o radu izvršnog upravnog odbora te drugim internim aktima)~~

MICHAEL JOCHEN FRANK C4WV54R97

[Redacted]

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa Statutom i internim aktima Društva)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima Odbora direktora)

VLADAN PEKOVIĆ

[Redacted]

Ovlašćenja u prometu: ()

Ovlašćen da djeluje: Nepoznata odgovornost ()

JOVICA GJORGJEŠKI

[Redacted]

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa Statutom i internim aktima Društva)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima Odbora direktora)

~~TRIPKO KRGOVIĆ~~

[Redacted]

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa Statutom i internim aktima Društva)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima Odbora direktora)

REVIZORI:

PREDUZEĆE ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE

"PRICEWATERHOUSECOOPERS" D.O.O. - PODGORICA 02656337

Adresa: POSLOVNI CENTAR "KRUŠEVAC", RIMSKI TRG 50 PODGORICA

Izdato: 10.06.2016 godine u 12:20h

MP

Načelnik

Milo Paunović



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta 238697

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je VIDAK STANIĆ dostavio-la dokument za Promjena akcionarskog društva – AD - CRNOGORSKI TELEKOM - AKCIONARSKO DRUŠTVO iz PODGORICA, registarski broj:40000618 sa sljedećim priložima:

Kopija lične karte

Izjava

Zapisnik

Dokaz o uplaćenju naknadi za objavlivanje podataka u "Službenom listu Crne Gore"

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Punomoćje

Obrazac

Odluka o promjeni članova Odbora direktora

Datum prijema dokumentacije: 10.6.2016. god.

Podgorica, dana: 10.6.2016. god.

Dokument primio/la

Magdalena Peruničić, Samostalna referentkinja

M.P.

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Zastupnika Punomoćnika

JMB:

Država:

Ime i prezime:

Opština:

Telefon:

Mjesto:

e-mail:

Ulica:

*za stranu izdvojica treba unijeti broj poslovanja i državu te državljanstva

 Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt

Matični broj:

Registarski broj:

Puni naziv:

1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

 OD KD AD DOO NVO Ustanova Zadruga Ostali

1.2. Puni naziv:

*ukoliko je promjen puni naziv izvršio se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv:

1.4. Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

1.5. Podaci o Ugovoru / odluci
o osnivanju:

Datum zaključenja/donošenja:

2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opština

2.2. Mjesto:

2.3. Ulica:

2.4. Broj:

3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država

3.2. Opština

3.3. Mjesto:

3.4. Ulica:

3.5. Broj:

4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine

*ukoliko je označena promjena opštine izvršio se i preregistracija u Poreskom registru

4.2. Opština

4.3. Mjesto:

4.4. Ulica:

4.5. Broj:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA

5.1. Datum rješenja: _____

5.2. Broj rješenja: _____

*popunjava se samo ukoliko registraciji u CRPS prethodi registracija kod drugog državnog organa

6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST

_____. _____

7. NOVI OBLIK SVOJINE

bez oznake svojine privatna zadružna dva ili više oblika svojine državna

8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA

8.1. Telefon: + 382 _____ / _____
 + 382 _____ / _____
 + 382 _____ / _____

8.2. Fax: + 382 _____ / _____

8.3. E-mail: _____

8.4. Adresa internet strane: www. _____

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____

M.P. _____

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
- Upravni odbor
- Skupština
- Druga

IZVRSNI UPRAVNI ODBOR

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak
- Imenuje se
- Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor
- Predsjednik organa upravljanja
- Član odbora direktora
- Član organa upravljanja
- Član upravnog odbora
- Sekretar društva
- Ovlašteni zastupnik
- Revizor
- Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

fizičko lice unijeti broj pasosa

12.3. Ime i prezime:

MILICA ŽEKUŠIĆ

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.5. Ovlaštenja iz prometa

- neograničena
- ograničena

U skladu sa Statutom i Izjavi o ovlaštenjima

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašten da djeluje

- Pojedinačno
- Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
- Sekretarom društva
- Direktorom društva

Sa ostalim članovima Izvrsnog upravnog odbora

*upisati ako je drugačije od ponudeneog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

[Handwritten Signature]

M.P.

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Zastupnika Punomoćnika

JMB:

Država:

Ime i prezime:

VIGOR JAVIĆ

Opština:

Telefon:

to:

e-mail:

vanja

 Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA (X)

Privredni subjekt

Matični broj:

00089377

Registarski broj:

6-0000618/018

Puni naziv:

CRKOVARSKI TELEKOM AD ZADAR

1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

 OD KD AD DOO NVO Ustanova Zadruga Ostali

1.2. Puni naziv:

*ukoliko je promjen puni naziv izvršice se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv:

1.4. Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

1.5. Podaci o Ugovoru / odluci
o osnivanju:

Datum zaključenja/donošenja:

2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opština

2.2. Mjesto:

2.3. Ulica:

2.4. Broj:

3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država

3.2. Opština

3.3. Mjesto:

3.4. Ulica:

3.5. Broj:

4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine

*ukoliko je označena promjena opštine izvršice se i preregistracija u Poreskom registru

4.2. Opština

4.3. Mjesto:

4.4. Ulica:

4.5. Broj:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
- Upravni odbor
- Skupština
- Drugo

IMENI UPRAVNI ODBOR

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak
- Imenuje se
- Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor
- Predsjednik organa upravljanja
- Član odbora direktora
- Član organa upravljanja
- Član upravnog odbora
- Sekretar društva
- Ovlašteni zastupnik
- Revizor
- Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

[Redacted]

a strane fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

VLADIMIR BERATONIC

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

[Redacted]

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena
- ograničena

U SKLADU SA STATUTOM I
INTERJEM AKTIVA DRUŠTVA

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašten da djeluje

- Pojedinačno
- Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
- Sekretarom društva
- Direktorom društva

SA SVIM ČLANOVIMA DRUŠTVA UPOVAJANJA

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Suglasnost sa imenovanjem:

Potpis: _____

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

[Handwritten Signature]

M.P.

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
- Upravni odbor
- Skupština
- Drugo

IZVRSNI UPRAVNI ODBOR

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak
- Imenuje se
- Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor
- Predsjednik organa upravljanja
- Član odbora direktora
- Član organa upravljanja
- Član upravnog odbora
- Sekretar društva
- Ovlašteni zastupnik
- Revizor
- Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

[Redacted]

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

MAURICO KLAVPP

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

[Redacted]

broj: [Redacted]

12.5. Ovlaštenja u promjeni

- neograničena
- ograničena

U SKLADU SA STATUTOM I INTERIMA AKTIVNA DROŠTVA

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašten da djeluje

- Pojedinačno
- Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
- Sekretarom društva
- Direktorom društva

SA OSOBLIN ČLANOVIMA IZVRSNOG UPRAVNOG ODBORA

*upisati ako je drugačije od ponudjenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Putpis: _____

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

[Handwritten Signature]

M.P.

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora
 Sekretar društva Ovlašteni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti: broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

PAVLE GCGAŠ

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

Broj:

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena ograničena

U skladu sa Statutom i
Integritetnim Aktima Društva

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašten ili djeluje

- Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

 SA SVIM ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA

*upisati ako je drugačije od ponudjenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Dugan Bozant

M.P.

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak Imenuje se | | Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora
 Sekretar društva Ovlašteni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

* za strano fizičko lice unijeti broj pasuša

12.3. Ime i prezime:

JAKOV STABO

12.4. Adresa:

Država

HRVATSKA

Opština

Mjesto:

Ulica:

Broj:

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena ograničena

U skladu sa statutom i
interimističkim aktima društva

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

 Sa: ... članovima odbora direktora

*upisati ako je drugačije od ponudene

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Davorin Stabo

M.P.

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
- Upravni odbor
- Skupština
- Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak
- Izmenuje se
- Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor
- Predsjednik organa upravljanja
- Član odbora direktora
- Član organa upravljanja
- Član upravnog odbora
- Sekretar društva
- Ovlašćeni zastupnik
- Revizor
- Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

SUSANJE KROGOBAN

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica

Mjesto:

Broj:

12.5. Ovlaštenja u prometu

- nengraničena
- ograničena

U skladu sa Statutom i
Intervju Anketna Društva

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačna
- Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
- Sekretarom društva
- Direktorom društva

SA O... Članovima ODBORA Društva

*upisati ako je drugačije od poručenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

[Handwritten Signature]

M.P.

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora
 Sekretar društva Ovlašteni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

*na strano fizičko i ce unijeti broj pasosa

12.3. Ime i prezime:

MICHAEL FOLANK

12.4. Adresa:

Država:

NABARSKA

Opština:

Mjesto:

Ulica:

Broj:

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena ograničena

U skladu sa statutom i
intezivnim aktima društva

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

 SA SVIM ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA

*upisati ako je drugačije od ponudjenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
- Upravni odbor
- Skupština
- Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak
- Imenuje se
- Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor
- Predsjednik organa upravljanja
- Član odbora direktora
- Član organa upravljanja
- Član upravnog odbora
- Sekretar društva
- Ovlašteni zastupnik
- Revizor
- Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

[Redacted]

*za strano fizičko lice unijeti broj pasosa

12.3. Ime i prezime:

Jovica Gongovski

12.4. Adresa:

Država:

Makedonija

Opština:

[Empty]

Mjesto:

[Empty]

Ulica:

[Empty]

Broj:

[Empty]

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena
- ograničena

U skladu sa Statutom i
Izvednim aktima Društva

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno
- Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
- Sekretarom društva
- Direktorom društva
- Sa članovima odbora direktora

*upisati ako je drugačije od ponudjenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

[Handwritten signature]

M.P.

- Odbor direktora
- Upravni odbor
- Skupština
- Drugo

*upisali naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak
- Imenuje se
- Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor
- Predsjednik organa upravljanja
- Član odbora direktora
- Član organa upravljanja
- Član upravnog odbora
- Sekretar društva
- Ovlašćeni zastupnik
- Revizor
- Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

[Redacted]

strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

TALIRO KACOVIC

12.4. Adresa:

- Država
- Opština
- Ulica:

[Redacted]

Broj: [Redacted]

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena
- ograničena

U skladu sa Statutom i korektivna
AKTIVA Društva
*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno
- Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
- Sekretarom društva
- Direktorom društva
- Sa ostalim članovima odbora direktora

*upisati ako je drugačije od ponudenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis: _____

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

[Handwritten Signature]

M.P.

11. PROMIENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
- Upravni odbor
- Skupština
- Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMIENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMIENE

- Prestanak
- Imenuje se
- Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor
- Predsjednik organa upravljanja
- Član odbora direktora
- Član organa upravljanja
- Član upravnog odbora
- Sekretar društva
- Ovlašteni zastupnik
- Revizor
- Drugo

* upisati status

12.2. JMBG:

[Redacted]

*za stranu fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Jovica GJORGJEVIĆ

12.4. Adresa:

Država

MAKEDONIJA

Opština

[Redacted]

Mjesto:

[Redacted]

Ulica:

[Redacted]

Broj:

[Redacted]

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena
- ograničena

U skladu sa Statutom i Ustavom Aktiva Društva

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno
- Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
- Sekretarom društva
- Direktorom društva

SA OSTALIM ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA

*upisati ako je drugačije od pomenog

Suglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

[Handwritten Signature]

M.P.

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
- Upravni odbor
- Skupština
- Drugo

 *upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji.

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak
- Imenuje se
- Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor
- Predsjednik organa upravljanja
- Član odbora direktora
- Član organa upravljanja
- Član upravnog odbora
- Sekretar društva
- Ovlašteni zastupnik
- Revizor
- Drugo

 * upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasosa

12.3. Ime i prezime:

MICHAEL FRANK

12.4. Adresa:

Država

HUNGARY

Opština

Mjesto:

Ulica:

Broj:

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena
- ograničena

U SKLADU SA STATUTOM I INTERNA AKTIVA DRUŠTVA

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašten da djeluje

- Pojedinačno
- Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
- Sekretarom društva
- Direktorom društva
- SA OBIM ČLANOVA ODBORA DIREKTORA

*upisati ako je drugačije od ponučenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis: _____

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis polnosioca: _____

[Handwritten Signature]

M.P. _____

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organu upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora
 Sekretar društva Ovlašteni zastupnik Revizor Druga

* upisati status

12.2. JMBG:

* za strano fizičko lice unijeti broj pasuša

12.3. Ime i prezime:

SUSANNE KROGMAN

12.4. Adresa:

Država:

KROVNA

Opština:

Mjesto:

Ulica:

Broj:

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena ograničena

SA OSTALIM ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašten da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

 SA OSTALIM ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA

*upisati ako je drugačije od ponudenog

Suglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

17.JAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Suzanne Krogmán

M.P.

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
- Upravni odbor
- Skupština
- Druga

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak
- Imenuje se
- Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor
- Predsjednik organa upravljanja
- Član odbora direktora
- Član organa upravljanja
- Član upravnog odbora
- Sekretar društva
- Ovlašteni zastupnik
- Revizor
- Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

JANOS SZABO

12.4. Adresa:

Država:

MADARSKA

Opština:

Mjesto:

Ulica:

Broj:

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena
- ograničena

U SKLADU SA STATUTOM I INTERNIM AKTIVAMA DRUŠTVA

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašten da djeluje

- Pojedinačno
- Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
- Sekretarom društva
- Direktorom društva

SA OSTALIM ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA

*upisati ako je drugačije od poručenog

Saglasnost sa Imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Janos Szabo

M.P.

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

 Odbor direktora Upravni odbor Skupština Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

 Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

 Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMBG:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

RVEDIGER SCALZ

12.4. Adresa:

Država

NEBENIČKA

Opština

Mjesto:

Ulica:

Broj:

12.5. Ovlaštenja u prometu

 neograničena ograničena

U SKLADU SA ZAKONOM

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

 Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Ruzar Ruzar

M.P.

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora
 Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

PAVLE ĐURUJIĆ

12.4. Adresa:

Država

CIMA GORA

Opština

Mjesto:

Ulica:

Broj:

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena ograničena

U SKLADU SA ZAKONOM

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

 U SKLADU SA ZAKONOM

*upisati ako je drugačije od ponudjenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Duga Perant

M.P.

9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

 bez oznake projekla kapitala
 domaći
 strani
 mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

 Povećanje
 Smanjenje

Osnovni kapital:	Prije promjene	Iznos promjene	Nakon promjene
Ukupno (novčani+nenovčani):	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> novčani – iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> nenovčani – iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €

10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

 Prestanak
 Registruje se
 Mijenja se udio

10.1. Status:

 Osnivač
 Član DOO
 Ortak
 Komanditor
 Komplementar
 Zadrugar
 Drugo

*upisati status

10.2. MB / JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša
za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

10.3. Naziv / Ime i prezime:

10.4. Sjedište / Adresa:

Država:

Opština:

Mjesto:

Ulica:

Broj:

10.5. Udio

 %

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

13. OSTALE REGISTRACIJE

Osim postojećih registracija u CRPS-u izvršiti i registracije u:

13.1. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

ZAHTJEV ZA DOPUNU DOKUMENTACIJE

Dana 10.06 podnešena je prijava

(datum kada je podnijeta prijava)

za ~~DOO/AD~~ CANOGORSKI TELEKOM AD, PODGORICA

(naziv privrednog društva)

sa dokumentacijom za PROMJENA PODATAKA

(osnivanje ili promjena)

pod brojem dosijea 238697

Molim da istu dopunite dokumentacijom predatom uz ovaj zahtjev kako bi bila potpuna.

Uz ovaj zahtjev dostavljamo:

SAGLASNOSTI ČLANOVA IZVŠTAVNOG IZVŠTAVNOG ODBORA,
IZVŠTAVNOG DIREKTORA I SEKRETARA DRUŠTVA

Podnosilac zahtjeva

Buzan Ljiljana



PODIJELI DOŽIVLJAJ.

Ovim potvrđujem da sam saglasan sa obimom ovlašćenja i odgovornosti datim u zahtjevu za promjenu podataka Crnogorskog Telekom AD Podgorica kod CRPS-a.

Datum: 27. 06. 2016.

Ime: Ruediger Schulz



PODIJELI DOŽIVLJAJ.

Ovim potvrđujem da sam saglasan sa obimom ovlašćenja i odgovornosti datim u zahtjevu za promjenu podataka Crnogorskog Telekom AD Podgorica kod CRPS-a.

Datum: 27.06.2016.

Ime: Milija Zeković



PODIJELI DOŽIVLJAJ.

Ovim potvrđujem da sam saglasan sa obimom ovlašćenja i odgovornosti datim u zahtjevu za promjenu podataka Crnogorskog Telekom AD Podgorica kod CRPS-a.

Datum: 27. 06. 2016.

Ime: Vladimir Beratovic



PODIJELI DOŽIVLJAJ.

Ovim potvrđujem da sam saglasan sa obimom ovlašćenja i odgovornosti datim u zahtjevu za promjenu podataka Crnogorskog Telekom AD Podgorica kod CRPS-a.

Datum: 27.06.2016

Ime: Vladan Pekovic



PODIJELI DOŽIVLJAJ.

Ovim potvrđujem da sam saglasan sa obimom ovlašćenja i odgovornosti datim u zahtjevu za promjenu podataka Crnogorskog Telekom AD Podgorica kod CRPS-a.

Datum: 27.06.2016.

Ime: Manfred Knapp



PODIJELI DOŽIVLJAJ.

Ovim potvrđujem da sam saglasan sa obimom ovlašćenja i odgovornosti datim u zahtjevu za promjenu podataka Crnogorskog Telekom AD Podgorica kod CRPS-a.

Datum: 27. 06. 2016.

ime: Pavle Đurović

ZAHTJEV ZA DOPUNU DOKUMENTACIJE

Dana 10.06.2016 podnešena je prijava

(datum kada je podnijeta prijava)

za **DOO/AD** CRNOGORSKI TELEKOM

(naziv privrednog društva)

sa dokumentacijom za PROŠIRUJU PROMJENA

(osnivanje ili promjena)

pod brojem dosijea 238697

Molim da istu dopunite dokumentacijom predatom uz ovaj zahtjev kako bi bila potpuna.

Uz ovaj zahtjev dostavljamo:

ODLUKU O IZBORU USTANOVOG REVIZORA ZA 2016.

SAGLASNOST REVIZORA ZA IZBOROM

Podnosilac zahtjeva

[Signature]



PricewaterhouseCoopers d.o.o.

Br. 107

Podgorica, 10.06. 20 16. god.

Crnogorski Telekom a.d.

Moskovska 29,
81000 Podgorica
Crna Gora

10. jun 2016. godine

Poštovani,

Želimo da Vam se zahvalimo što ste nas imenovali za revizora Crnogorski Telekom a.d., za finansijsku godinu koja se završava 31. decembra 2016. godine, a na osnovu odluke usvojene na Skupštini akcionara koja je održana 31. maja 2016. godine.

Sa zadovoljstvom vas obavještavamo da prihvatamo ovaj angažman, i da se radujemo nastavku uspješne saradnje.

S poštovanjem,

PricewaterhouseCoopers d.o.o. Podgorica



PricewaterhouseCoopers d.o.o., Bulevar Džordža Vašingtona br. 98, 81000 Podgorica, Crna Gora
T: +382 20 234 352, F: +382 20 234 324, www.pwc.rs

Crnogorski registar Privrednog suda Crne Gore - broj poslovanja 5-0327534
PIB: 02196237; PDV broj: 30/30-0018-4; Šifra delatnosti: 741001
Uređj sadržava 330-0394-06 kod banke N211 Montenegrobanka A.D. Podgorica
Lisica i uplaten izpitnih sredstava: 10.000,00 EUR, uvezanih: 0 EUR

Crnogorski Telekom
A.D. Podgorica

Broj /

01-9862

Datum /

01.06.2016

Crnogorski Telekom a.d. Podgorica
- Skupština akcionara -

Odluka

o

Izboru nezavisnog revizora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica
za 2016. godinu

Podgorica, 31. Maj 2016.

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 2 i člana 47 stav 1 Zakona o privrednim društvima (Službeni list RCG broj 06/02 i Službeni list CG broj 40/11) i člana 15 stav 1 tačka 7 i člana 42 stav 1 Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica («Društvo»), Skupština akcionara Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica na redovnoj sjednici, održanoj dana 31. maja 2016. godine donijela je

Odluku
o
Izboru nezavisnog revizora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica
za 2016. godinu

Član 1.

Skupština akcionara Društva imenuje revizorsko preduzeće PricewaterhouseCoopers d.o.o. Podgorica za revizora («Revizor») finansijskih izvještaja Društva za 2016. godinu.

Član 2.


Revizor je dužan izvršiti reviziju godišnjih finansijskih izvještaja Društva za 2016. godinu u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima (IFRS)

Član 3.

Troškovi revizije, saglasno ovoj Odluci i u skladu sa ugovorom koji će biti zaključen sa Revizorom iznose 57.396 EUR bez PDV-a uvećani za 20.000 EUR povezanih troškova bez PDV-a.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Obrazloženje

PricewaterhouseCoopers (PwC) je jedna od najrenomiranijih revizorskih kompanija u svijetu, koja posjeduje visok nivo internacionalnog iskustva, sa velikim brojem revizorskih i konsultantskih usluga pruženih telekomunikacionim kompanijama kroz storiju svog postojanja. U prilog ovome je i to što je PricewaterhouseCoopers (PwC) revizor Magyar Telekom, koji je većinski vlasnik Društva.


Stoga se PricewaterhouseCoopers predlaže za nezavisnog revizora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2016. godinu.

**IZJAVA O PRIHVATANJU IMENOVANJA U ODBORU DIREKTORA
CRNOGORSKOG TELEKOMA AD PODGORICA**

Ovim potvrđujem da prihvatam imenovanje u Odboru direktora Crnogorskog Telekom AD Podgorica.

Datum/mjesto: Podgorica, 2/6/2016

Ime: Pavle Gegaj




**STATEMENT OF ACCEPTANCE OF MEMBERSHIP IN THE BOARD OF
DIRECTORS OF CRNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA**

I herewith confirm that I accept membership in the Board of Directors of Crnogorski Telekom AD Podgorica.

Date/place: Podgorica, 2/6/2016

Name: Pavle Gegaj



**IZJAVA O PRIHVATANJU IMENOVANJA U ODBORU DIREKTORA
CRNOGORSKOG TELEKOMA AD PODGORICA**

Ovim potvrđujem da prihvatom imenovanje u Odboru direktora Crnogorskog Telekom AD Podgorica.



Datum/mjesto:

Ime:

ŠABIĆ JANOS

**STATEMENT OF ACCEPTANCE OF MEMBERSHIP IN THE BOARD OF
DIRECTORS OF CRNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA**

I herewith confirm that I accept membership in the Board of Directors of Crnogorski Telekom AD Podgorica.



Date/place:

Name:


ŠABIĆ JANOS

**IZJAVA O PRIHVATANJU IMENOVANJA U ODBORU DIREKTORA
CRNOGORSKOG TELEKOMA AD PODGORICA**

Ovim potvrđujem da prihvatom imenovanje u Odboru direktora Crnogorskog Telekom AD Podgorica.

Datum/mjesto: 02.06.2016. BONN

Ime: SUSANNE KROGMANN



**STATEMENT OF ACCEPTANCE OF MEMBERSHIP IN THE BOARD OF
DIRECTORS OF CRNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA**

I herewith confirm that I accept membership in the Board of Directors of Crnogorski Telekom AD Podgorica.

Date/place: 02.06.2016. BONN

Name: SUSANNE KROGMANN




**IZJAVA O PRIHVATANJU IMENOVANJA U ODBORU DIREKTORA
CRNOGORSKOG TELEKOMA AD PODGORICA**

Ovim potvrđujem da prihvatom imenovanje u Odboru direktora Crnogorskog Telekom AD Podgorica.

Datum/mjesto: 06.06.2016 , BUDAPEST

Ime: MICHAEL FRANK




**STATEMENT OF ACCEPTANCE OF MEMBERSHIP IN THE BOARD OF
DIRECTORS OF CRNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA**

I herewith confirm that I accept membership in the Board of Directors of Crnogorski Telekom AD Podgorica.

Date/place: 06.06.2016 , BUDAPEST

Name: MICHAEL FRANK



IZJAVA O PRIHVATANJU IMENOVANJA U ODBORU DIREKTORA
CRNOGORSKOG TELEKOMA AD PODGORICA

Ovim potvrđujem da prihvatom imenovanje u Odboru direktora Crnogorskog Telekom AD Podgorica.

Datum/mjesto: 07/06/2016, Podgorica

Ime: Jovica GJORGEŠKI



STATEMENT OF ACCEPTANCE OF MEMBERSHIP IN THE BOARD OF
DIRECTORS OF CRNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA

I herewith confirm that I accept membership in the Board of Directors of Crnogorski Telekom AD Podgorica.

Date/place: 07/06/2016, Podgorica

Name: Jovica GJORGEŠKI



T . . .

Crnogorski Telekom
A.D. Podgorica

Broj/

01-9860

Datum/

01.05.2016

Crnogorski Telekom a.d. Podgorica
Skupština akcionara

Odluka

o

imenovanju članova Odbora direktora Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica

Podgorica, 31. Maj 2016.

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 2 i člana 42 stav b Zakona o privrednim društvima (Službeni list RCG broj 06/02 i Službeni list CG broj 40/11) i člana 15 stav 1 tačka 6 Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, Skupština akcionara Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica na redovnoj sjednici, održanoj dana 31. maja 2016. godine donijela je

Odluku

o

imenovanju članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

Član 1.

Skupština akcionara izabrala je sljedeća lica:

1. Janos Szabo
2. Susanne Kroghmann
3. Michael Frank
4. Jovica Gjorgjeski
5. Pavle Gegaj


za članove Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica.

Član 2.

Mandat izabranih članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica ističe na sljedećoj redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Obrazloženje

U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima koje se odnose na izbor i mandat članova Odbora direktora, odlučeno je u skladu sa predlogom.



Crnogorski Telekom
A.D. Podgorica

Broj/

01-9819

Datum/

01.06.2016

Crnogorski Telekom a.d. Podgorica
- Skupština akcionara -

Odluka

o

razrješenju članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

Podgorica, 31. Maj 2016.

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 3 i člana 42 stav 5 Zakona o privrednim društvima (Službeni list RCG broj 06/02 i Službeni list CG broj 40/11) i člana 15 stav 1 tačka 6 Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, Skupština akcionara Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica na redovnoj sjednici, održanoj dana 31. maja 2016. godine donijela je

Odluku

o

razrješenju članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica


Član 1.

Skupština akcionara ovom Odlukom razrješava sledeće članove Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica:

1. Jancs Szabo
2. Susanne Krogmann
3. Michael Frank
4. Jovica Gjorgjeski
5. Tripko Krgović

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Obrazloženje

U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima koje se odnose na istek mandata članova Odbora direktora na svakoj redovnoj sjednici Skupštine akcionara, odlučeno je kao u predlogu.



Crnogorski Telekom
A.D. Podgorica

Broj/ 07-90010

Datum/ 10.06.2016

CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA
REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA

ZAPISNIK

SA REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA
CRNOGORSKOG TELEKOMA A.D. PODGORICA
ODRŽANE DANA 31. MAJA 2016. GODINE

Podgorica, 31. maj 2016. godine

CRNOGORSKOG TELEKOMA A.D. PODGORICA
ODRŽANE DANA 31. 05. 2016. GODINE
SA POČETKOM U 12:00 ČASOVA

MJESTO ODRŽAVANJA: KIC „Budo Tomović“ Podgorica, ulica Vaka Djurovića br. 12,
multimedijalna sala

PRISUTNI AKCIONARI:

1.Fodor Krisztian, kao ovlašćeni punomoćnik Magyar Telekom sa 36.177.950 akcija
sa ukupno 36.177.950 akcija ili 76,5283 %

2.Lazar Janinović, kao ovlašćeni punomoćnik Erste banke Zbirni kastodi račun 1 sa
1.591.996 akcija
sa ukupno 1.591.996 akcija ili 3,3657 %

3. Nina Bulatović, kao ovlašćeni punomoćnik za: CKB zbirni Kastodi račun 1 sa
527.732 akcija, Radoslava Tomića sa 254.620 akcija, Iva Senjak sa 140.000 akcija,
Arhitektonski atelje doo sa 63.375 akcija, Arnada Alivodića sa 97.000 akcija
sa ukupno 1.082.727 akcija ili 2,2903 %

4.Danilo Vujović, kao ovlašćeni punomoćnik za NLB banku Zbirni kastodi račun 6
sa 408.994 akcija,
sa ukupno 408.994 akcija ili 0,8652 %

5. Igor Budisavljević, kao ovlašćeni punomoćnik Investicionog fonda Trend, sa
181.731 akcija
sa ukupno 181.731 akcija ili 0,3844%

6.Milan Bojanić
sa ukupno 101,993 akcija ili 0,2157 %

7. Biljana Šofranac, kao ovlašćeni punomoćnik Investicionog fonda MONETA, sa
82.801 akcija
sa ukupno 82.801 akcija ili 0,1752%

8.Suzana Kalezić, kao ovlašćeni punomoćnik Erste banke, zbirni račun Kastodi 1, sa
37.681 akcija

sa ukupno 37.681 akcija ili 0,0797 %

9. Milena Pavičević, kao ovlašćeni punomoćnik Erste banke, zbirni račun Kastodi 1, sa 37.680 akcija

sa ukupno 37.680 akcija ili 0,0797 %

10. Aleksandar Jovović, kao ovlašćeni punomoćnik Bull & Bear sa 19.123 akcija

sa ukupno 19.123 akcija ili 0,0405 %

11. Golub Bojanić

sa ukupno 10.500 akcija ili 0,0222 %

12. Jelena Paunović, kao ovlašćeni punomoćnik Invest banka Montenegro a.d. Podgorica Zbirni račun Penzioni fond Penzija Plus sa 9.000 akcija

sa ukupno 9.000 akcija ili 0,0190 %

13. Dragan Radosavović

sa ukupno 6.000 akcija ili 0,0127 %

14. Dragoljub Perić

sa ukupno 5.534 akcija ili 0,0117 %

15. Biljana Šofranac

sa ukupno 3.300 akcija ili 0,0070 %

16. Ivan Šćepanović, ovlašćeni punomoćnik za VIP broker, sa 150 akcija

sa ukupno 150 akcija ili 0,0003 %

17. Predrag Vujović, kao ovlašćeni punomoćnik Radosava Vujovića sa ukupno 1 akcijom

sa ukupno 1 akcijom ili 0,0000 %

OSTALI UČESNICI U RADU:

- Rudiger Schulz, Izvršni direktor Društva

- Manfred Knapp, Pomoćnik Izvršnog direktora za sektor finansija Društva
- Vladimir Beratović, Pomoćnik Izvršnog direktora za korporativne poslove Društva
- Milija Zeković, Pomoćnik Izvršenog direktora za sektor komercijale
- Pavle Đurović, Sekretar Društva
- Hana Andonov, predstavnik revizorske kuće PricewaterhouseCoopers

Za sjednicu Skupštine predložen je sljedeći

D N E V N I R E D

Dnevni red

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:

- verifikacione komisije,
- predsjedavajućeg Skupštine,
- zapisničara i
- ovjerivača zapisnika,

sa zahtijevanim brojem glasova od predstavnika vlasnika 23.636.971 akcija,

2. Usvajanje finansijskih izvještaja Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2015. godinu, sa zahtijevanim brojem glasova od predstavnika vlasnika 23.636.971 akcija;

3. Usvajanje Izvještaja o poslovanju Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2015. godinu, sa zahtijevanim brojem glasova od predstavnika vlasnika 23.636.971 akcija;

4. Donošenje Odluke o raspodjeli neto profita Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2015. godinu i dijela neraspoređene dobiti, sa zahtijevanim brojem glasova od predstavnika vlasnika 23.636.971 akcija;

5. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2016. godinu, sa zahtijevanim brojem glasova od predstavnika vlasnika 23.636.971 akcija;

6. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, sa zahtijevanim brojem glasova od predstavnika vlasnika 23.636.971 akcija;

7. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, sa zahtijevanim brojem glasova od predstavnika vlasnika 23.636.971 akcija;

8. Donošenje Odluke o utvrđivanju naknade članovima Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, sa zahtijevanim brojem glasova od predstavnika vlasnika 23.636.971 akcija.

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:

- verifikacione komisije,
- predsjedavajućeg Skupštine,
- zapisničara i
- ovjerivača zapisnika.

Sjednicu redovne godišnje Skupštine akcionara Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica otvorio je Izvršni direktor Društva, g.-din Rudiger Schulz i izvjestio da sjednici, pored akcionara i njihovih ovlašćenih predstavnika, prisustvuju i g.-din Manfred Knapp, Pomoćnik Izvršnog direktora za sektor finansija i ostali članovi menadžmenta, zatim sekretar Društva, g.-din Pavle Đurović, članovi Odbora direktora, g.-da Susanne Krogmann, g.-din Jovica Gjorgjeski, te g.-din Tripko Krgović, predstavnik manjinskih akcionara u Odboru direktora, kao i g.-đa Hana Andonov, predstavnica PricewaterhouseCoopers-a. G.-din Schulz je dodao da je rad Skupštine javan. Izvršni direktor Crnogorskog Telekom je podsjetio da su materijali neophodni za rad Skupštine, uključujući i glasačke listiće, bili dostupni na uvid akcionarima u poslovnoj zgradi Crnogorskog Telekom, ul. Moskovska br. 29, počev od 29. 04. 2016. godine, svakog radnog dana od 08,00 do 16,00 časova, kao i na web stranici Kompanije, te na sam dan održavanja Skupštine, počev od 08,00 časova pa sve do pred sam početak rada Skupštine, ispred multimedijalne sale KIC-a „Budo Tomović“. G.-din Schulz je zatim upoznao akcionare sa predloženim Dnevnom redom i predložio da Skupština započne rad u skladu sa istim. U okviru prve tačke dnevnog reda, g.-din Schulz je predložio da se prvo izabere Verifikaciona komisija koja će utvrditi da li postoji kvorum za punovažno odlučivanje i rad Skupštine akcionara.

Za članove Verifikacione komisije Izvršni direktor Crnogorskog Telekom je predložio:

1. Pejović J. Ivanu
2. Katić Nikolinu
3. Ivović Nadu
4. Žujović Bojanu i
5. Vukčević Tanju, zaposlene Crnogorskog Telekom.

Prije prelaska na glasanje g.-din Schulz je ukazao da je za odlučivanje o svim tačkama sa dnevnog reda, današnje Skupštine akcionara potreban kvorum sastavljen od proste većine prisutnih akcionara, to jest akcionara koji posjeduju 23.636.971 akcija, te se odluke donose prostom većinom glasova prisutnih. On je takođe akcionarima skrenuo pažnju da se o tački 7. Izbor članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d., u skladu sa odgovarajućim odredbama

Zakona o privrednim društvima i Statuta Crnogorskog Telekomu, glasa kumulativno. G.-din Schulz je zatim predložio da se pristupi glasanju o izboru Verifikacione komisije.

G.-din Predrag Vujović je tražio objašnjenje zbog čega je svaku odluku o sazivanju Skupštine akcionara u posljednjih nekoliko godina, u ime predsjednika Odbora direktora, g.-dina Szaboa, potpisao g.-din Tripko Krgović, član Odbora direktora, te pitao da li g.-din Szabo uopšte dolazi u Podgoricu. On je takođe izrazio negodovanje povodom činjenice da kompanija, i pored njegovog insistiranja i jednostavne tehničke izvodljivosti, ne omogućava direktan televizijski prenos sjednica Skupštine akcionara.

G.-din Pavle Đurović je odgovorio da će ovaj prijedlog biti razmotren.

Konačno, g.-din Schulz je saopštio rezultate glasanja za izbor Verifikacione komisije i Skupština akcionara je donijela

Odluku
o
formiranju verifikacione komisije

I

Ovom Odlukom formira se verifikaciona komisija Redovne Skupštine akcionara Crnogorskog Telekomu a.d. Podgorica u sljedećem sastavu:

1. Nikolina Katić
2. Tanja Vukčević
3. Nada Ivović
4. Bojana Žujović
5. Ivana J. Pejović

II

Komisija ima zadatak da izvrši verifikaciju prisutnih akcionara i podnese izvještaj Skupštini o rezultatima verifikacije tj. postojanja kvoruma za dalji rad i punovažno odlučivanje na Skupštini.

Odluka je donijeta sa 39.757.130 glasova »za«, dok je glasova »protiv« bilo 1.

Nakon izbora, Verifikaciona komisija je podnijela izvještaj o prisustvu akcionara odnosno zastupljenosti akcionara preko njihovih ovlašćenih predstavnika na redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara Crnogorskog Telekomu i konstatovala da Skupštini prisustvuju akcionari sa 39.757.131 akcija ili **84, 0995 %** od ukupnog broja akcija Crnogorskog Telekomu a.d. Podgorica, te da se, na osnovu toga, može zaključiti da postoji kvorum za punopravan rad Skupštine i donošenje odluka po utvrđenom dnevnom redu.

Učeoće prisutnih akcionara u ukupnom broju akcija je bilo sljedeće:

1. Fodor Krisztian, kao ovlašćeni punomoćnik Magyar Telekom sa 36.177.950 akcija
sa ukupno 36.177.950 akcija ili 76,5283 %

2. Lazar Janinović, kao ovlašćeni punomoćnik Erste banke Zbirni račun 1 sa 1.591.996 akcija
sa ukupno 1.591.996 akcija ili 3,3657 %

3. Nina Bulatović, kao ovlašćeni punomoćnik za: CKB zbirni Račun 1 sa 527.732 akcija, Radoslava Tomića sa 254.620 akcija, Ivo Senjak sa 140.000 akcija, Arhitektonski atelje don sa 63.375 akcija, Arnada Alivodića sa 97.000 akcija
sa ukupno 1.082.727 akcija ili 2,2903 %

4. Danilo Vujić, kao ovlašćeni punomoćnik za NLB banku Zbirni račun 6 sa 408.994 akcija,
sa ukupno 408.994 akcija ili 0,8652 %

5. Igor Budisavljević, kao ovlašćeni punomoćnik Investicionog fonda Trend, sa 181.731 akcija
sa ukupno 181.731 akcija ili 0,3844 %

6. Milan Bojanić
sa ukupno 101.993 akcija ili 0,2157 %

7. Biljana Šofranac, kao ovlašćeni punomoćnik Investicionog fonda MONETA, sa 82.801 akcija
sa ukupno 82.801 akcija ili 0,1752 %

8. Suzana Kalezić, kao ovlašćeni punomoćnik Erste banke, zbirni račun Račun 1, sa 37.681 akcija
sa ukupno 37.681 akcija ili 0,0797 %

9. Milena Pavićević, kao ovlašćeni punomoćnik Erste banke, zbirni račun Račun 1, sa 37.680 akcija
sa ukupno 37.680 akcija ili 0,0797 %

10. Aleksandar Jovović, kao ovlašćeni punomoćnik Bull & Bear sa 19.123 akcija
sa ukupno 19.123 akcija ili 0,0405 %

11. Golub Bojanić
sa ukupno 10,500 akcija ili 0,0222 %

12. Jelena Paunović, kao ovlašćeni punomoćnik Invest banka Montenegro a.d. Podgorica Zbirni račun Penzioni fond Penzija Plus sa 9.000 akcija
sa ukupno 9.000 akcija ili 0,0190%

13. Dragan Radosavović
sa ukupno 6,000 akcija ili 0,0127 %

14. Dragoljub Perić
sa ukupno 5,534 akcija ili 0,0117 %

15. Biljana Šofranac
sa ukupno 3.300 akcija ili 0,0070%

16. Ivan Šćepanović, ovlašćeni punomoćnik za VIP broker, sa 150 akcija
sa ukupno 150 akcija ili 0,0003%

17. Predrag Vujović, kao ovlašćeni punomoćnik Radosava Vujovića sa ukupno 1 akcijom
sa ukupno 1 akcijom ili 0,0000 %.

Zatim se prešlo na izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara. G.-din Schulz je podsjetio da, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom Crnogorskog Telekomu Skupštinom akcionara predsjedava Izvršni direktor Društva ukoliko Skupština ne izabere drugo lice za predsjedavajućeg. U tom smislu, g.-din Schulz je za predsjedavajućeg Skupštinom predložio g.-dina Đurovića, naglašavajući značaj nastavka rada Skupštine na lokalnom jeziku (obzirom da su većina prisutnih akcionara državljani Crne Gore), te napomenuo da on akcionarima i dalje ostaje na raspolaganju za sva njihova pitanja. Kako niko od pristunih akcionara nije predložio drugog kandidata, g.-din Schulz je konstatovao da je g.-din Đurović većinom glasova prisutnih akcionara (39.757.130 glasova »za« i 1 glas »protiv«) izabran za predsjedavajućeg i predložio da on preuzme vođenje sjednice.

Zatim se prešlo na izbor zapisničara i ovjerivača zapisnika. G.-din Đurović je za zapisničara predložio g.-đu Sonju Ražnatović, zaposlenu u Crnogorskom Telekomu i zamolio manjinske akcionare da predlože ovjerivača zapisnika, a oni su predložili g.-dina Lazara Janinovića, punomoćnika sa najviše glasova. G.-din Đurović je pozvao na glasanje po ovoj tački Dnevnog reda.

G.-din Đurović je saopštio rezultate Verifikacione komisije o glasanju: za izbor zapisničara – g.-đe Ražnatović i ovjerivača zapisnika. g.-dina Janinovića, bilo je 39.757.130 glasova, dok je 1 glas bio „protiv“.

G.-din Đurović je predložio prelazak na narednu tačku dnevnog reda.

2. Usvajanje finansijskih izvještaja Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica za 2015. godinu

G.-din Manfred Knapp je ukratko predstavio finansijske izvještaje i konstatovao da je 2015. bila godina ključnih projekata, velikih regulatornih, tržišnih i drugih izazova, ali da je menadžment ipak uspio da, kako u finansijskom, tako i u operativnom smislu, ispuni očekivanja i održi snažnu finansijsku poziciju kompanije i čak povisi nivo investicija u strateške projekte (završena je implementacija konvergentnog sistema naplate, kao i IP migracija), te da se iznos istih u 2015. povećao na 17 miliona. On je takođe naglasio da je raspodijeljeno 21,5 miliona EUR dividende, u skladu sa dividendnom politikom kompanije, te da je ostvaren neto profit u iznosu od 15,9 miliona eura. G.-din Knapp je ukratko prezentirao o trendovima vezanim za prihode, istakavši da je njihov pad za 6% u odnosu na prethodnu godinu uslovljen manjim prihodima od maloprodajnih i veleprodajnih usluga, što je djelimično nadoknađeno većim ICT prihodima i prodajom opreme. On je takođe naglasio da je Crnogorski Telekom zadržao leadersku poziciju u mobilnom postpaid segmentu i uradio puno na širenju mobilnog interneta - broj korisnika veći za 5%. G.-din Knapp je dodao da su dobrim finansijskim rezultatima kompanije u prethodnoj godini značajno doprinijeli i naponi uloženi u kontrolu troškova, te da je smanjenje troškova djelimično kompenzovalo smanjenje prihoda. Na kraju, Pomoćnik Izvršnog direktora za finansije je informisao akcionare o povećanju operativnih troškova koje predstavlja odraz povjerenja i menadžmenta i akcionara u perspektive crnogorskog tržišta telekomunikacija.

G.-din Vujović je, pozivajući se na u međuvremenu prikupljene spise vezane za dati predmet, podsjetio g.-dina Đurovića na 2005. godinu, kad je oko 240 zaposlenih, dovedeno u zabludu, prihvatilo da potpiše sporazum o dobrovoljnom napuštanju kompanije, te kad je on, tada takođe direktor Pravne službe, i lično uvjeravao kolegu Zorana Tomovića da prihvati da potpiše sporazum, doslovno mu rekavši: „Čika Zorane, ova ponuda je najbolja, a naredna bi mogla iznositi svega šest prosječnih plata. Ukoliko u budućnosti ponuda bude bolja od ove, sigurno ćete dobiti razliku.“ On je, nadalje, podsjetio da su pomenuti zaposleni izgubili taj radni spor. G.-din Đurović je upozorio g.-dina Vujovića da više neće dozvoljavati diskusije koje nemaju veze sa konkretnom tačkom Dnevnog reda, naglasivši da je ovo prva opomena nakon koje će, shodno Poslovniku o radu Skupštine, on, kao predsjedavajući, preduzeti dalje korake u cilju zaštite ostalih učesnika.

G.-din Vujović je zatim pitao g.-dina Schulza zbog čega je svaka odluka Odbora direktora potpisana od strane g.-dina Tripka Krgovića i da li to znači da g.-din Szabo ne prisustvuje i ne predsjedava sjednicama ovog kompanijskog tijela. G.-din Schulz je odgovorio da g.-din Szabo uvijek predsjedava sjednicama Odbora direktora, a da g.-din Krgović potpisuje na njima usvojene odluke isključivo iz razloga pojednostavljenja administrativne procedure.

G.-din Đurović je upozorio g.-dina Vujovića da će vrijeme od 10 min predviđeno za diskusiju uskoro isteci i zamolio ga da se pridržava Dnevnog reda.

Podsjetivši da je „prošlo deset godina od neusvajanja finansijskih izvještaja za 2005. godinu“, g.-din Vujović je pokrenuo pitanje istrage o određenim konsultantskim ugovorima i zamolio g.-dina

Schulza da objasni akcionarima zbog čega Finansijski izvještaj u tački I ne sadrži podatak o iznosu koji je Deutsche Telekom platio na ime kazne što su finansijski izvještaji razmatrani s godinu dana zakašnjenja. On je nadalje pročitao izvod iz presude revizije od decembra 2014 koja se odnosi na bivše zaposlene koji su dobili otpremnine: „...izjava Tatjane Obradović u vidu prenošenje izjave njenog supruga Olega o fizičkom izgledu i ponašanju tužilja u negativnom smislu takođe predstavlja vrijednosni sud, a ne nikako mobing, kao što ukazuju tužilje. Isto tako, tužilje nisu bile ni socijalno diskriminisane od strane Tatjane Obradović, imajući u vidu da je ista često voljela da se hvali svojim materijalnim bogatstvom, nabrajajući što sve ima od pokretnih i nepokretnih stvari, ali takvo njeno ponašanje ne može biti akt diskriminatornog ponašanja.”

G.-din Đurović je podsjetio g.-dina Vujovića da je ponovo odstupio od Dnevnog reda i zamolio ga da ovo bude posljednje pitanje po ovoj tački. On je takođe najavio da će se nakon odgovora na ovo pitanje g.-din Vujović dobiti priliku da postavi još jedno, a da će se zatim pristupiti glasanju o usvajanju Finansijskih izvještaja.

G.-din Vujović je, na osnovu gorenavedenog citata, konstatovao da se istim indirektno sugerise da je g.-da Obradović isticala svoj materijalni status, te u tom smislu pitao zbog čega se ne objavi podatak iznosa isplaćenog po osnovu otpremnina g.-di Tatjani Obradović, g.-dinu Olegu Obradoviću, g.-dinu Milanu Peroviću i g.-dinu Miodragu Ivanoviću.

G.-din Đurović je odgovorio da se pitanje vezano za otpremninu ne uklapa u Dnevni red danasnje Skupštine, tj. u diskusiju o finansijskim izvještajima za 2015. godinu, s obzirom da nikom od pomenutih bivših članova top menadžmenta Crnogorskog Telekoma otpremnina nije isplaćena u 2015. godini, i zamolio g.-dina Vujovića da se drži dnevnog reda. G.-din Đurović se zatim vratio na pitanje g.-dina Vujovića vezano za iznos koji je Deutsche Telekom platio ili nije platio kao posljedica istrage određenih konsultantskih ugovora, odgovorivši da taj iznos ne ulazi u finansijske izvještaje i izvještaje o poslovanju kompanije za 2015. godinu, jer je isplaćen od strane drugog pravnog lica, te da zato u istom nije ni zastupljen.

On je zatim pozvao na diskusiju po narednoj tački dnevnog reda i zamolio g.-dina Schulza da prezentira Izvještaj o poslovanju.

G.-din Vujović je zatim postavio pitanje vezano za tačku finansijskih izvještaja koji se odnosi na rezervisanje sredstava (strana 27), tj. zbog čega pod ovom stavkom nema rezervacije po osnovu sudskog spora koji su pokrenula 234 bivša zaposlena Crnogorskog Telekoma kojima je, kako je naveo, isplaćen niži iznos otpremnine u odnosu na kolege koje su kompaniju napustile u prvoj grupi. G.-din Vujović je takođe pitao na čemu menadžment kompanije, uopšte, zasniva svoju procjenu o tome kako će se neki sudski spor po kompaniju završiti, te zatražio objašnjenje u vezi sa tačkom 23 finansijskih izvještaja i tabelom naslovljenom „Ostale konsalting usluge”, tj. zbog čega je odgovarajući iznos od 221 209 EUR toliko veći od 60 861 EUR iz 2014. godine. Takođe je ukazao i na razliku iznosa 332 969 EUR isplaćenih po osnovu sponzorstava u odnosu na 270 000 EUR u 2014. godini, te pitao koliko je, konkretno, novca isplaćeno Fudbalskom, a koliko Košarkaškom savezu Crne Gore.

G.-din Đurović je, u vezi sa prvopostavljenim pitanjem, odgovorio da rezervisanih iznosa po osnovu pomenutog spora nema zato što je predmetni spor pravosnažno presuđen. On je takođe objasnio da se procjena ishoda sudskog spora pretežno formira na bazi izloženih argumenata obadvije strane i osnovanosti tužbenog zahtjeva. Što se tiče iznosa isplaćenih po osnovu sponzorstava, g.-din Đurović je rekao da nije u mogućnosti da ih saopšti, s obzirom da su isti zaštićeni klauzulom o povjerljivosti.

G.-din Đurović je tada prisutne obavijestio o rezultatima glasanja po tački 2. dnevnog reda - Usvajanje finansijskih izvještaja Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2015. godinu, koji su pokazali da je da je Skupština akcionara donijela Odluku o usvajanju finansijskih izvještaja Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2015. godinu sa 39.757.130 glasova „za“, dok je 1 glas bio „protiv“.

Odluka

o

usvajanju Finansijskih Izvještaja Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2015. godinu

Član 1.

Skupština akcionara usvaja Finansijske Izvještaje Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima (IFRS) i važećim Zakonom o računovodstvu i reviziji, za godinu završenu na dan 31. decembar 2015. godine, te u skladu sa finansijskim rezultatima navedenim u Finansijskim Izvještajima za period od 01.januara 2015. godine do 31. decembra 2015. godine.

Član 2.

Način usmjeravanja neto dobiti će se utvrditi posebnom odlukom Skupštine akcionara Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

3. Usvajanje Izvještaja o poslovanju Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2013. godinu

Predsjedavajući je zatim otvorio diskusiju po tački 3. - Usvajanje Izvještaja o poslovanju Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2015. godinu. G.-din Rudiger Schulz je ukratko prezentirao predloženi Izvještaj, naglašavajući da je Kompanija u prethodnoj godini, iako teškoj i punoj izazova, oličenih, između ostalog, u veoma izraženom pritisku regulatornog okruženja i sve agresivnije konkurencije, uspjela da ispunji svoje ključne finansijske ciljeve.

Konkretnije, g.-din Schulz je akcionare izvijestio da se broj korisnika u određenim segmentima fiksne i mobilne linije poslovanja smanjio, ali da je Crnogorski Telekom ipak ostao vodeći operator na crnogorskom tržištu. On je takođe objasnio da je pomenuto smanjenje korisničke baze uzrokovano porastom konkurencije i generalno suženje tržišta, što nije samo problem Crnogorskog Telekom, već i ostalih kompanija na širem tržištu elektronskih komunikacija. G.-din Schulz je zatim istakao da je fokus menadžmenta u 2015. godini bilo očuvanje vodeće pozicije u svim strateškim tržišnim segmentima kompanije, dalja modernizacija mreže, širenje ICT poslovne inicijative, završetak projekta implementacije hibridnog pristupa, projekta koji je osposobio kompaniju da kombinuje fiksne i mobile broadband servise, završetak implementacije

konvergentnog sistema naplate, kao i ublažavanje negativnih efekata regulacije tržišta. Po pitanju nastavka razvoja optičke infrastrukture, g.-din Schulz je sa zadovoljstvom izvijestio da je na kraju 2015. godine optika bila dostupna u 43 hiljade domova, dok se servis koristio u preko 11 hiljada domova.

Što se tiče dešavanja u mobilnom segmentu, Izvršni direktor je informisao akcionare o izvanrednim rezultatima komparativnih mjerenja parametara mreže sva tri mobilna operatora koja je vršila renomirana kompanija P3 Communications, a shodno kojima je Crnogorski Telekom pokazao najbolji kvalitet mreže. Što se tiče ciljeva kompanije u narednom periodu, g.-din Schulz je najavio fokus na uvođenju novih 3G sajtova, proširenju pokrivenosti, daljoj ekspanziji u ICT segmentu. Izvršni direktor je nadalje podsjetio da je Crnogorski Telekom, kao treća kompanija po redu u grupi Deutsche Telekom, zamijenio kompletnu PSTN tehnologiju, te zaokružila izmještanje održavanja mreže u Ericsson, obezbijedivši veoma povoljan ugovor o transferu za sve zaposlene obuhvaćene ovim procesom. Konačno, g.-din Schulz je najavio da će u narednom periodu menadžment veliku pažnju posvetiti i povećanju tržišnog udjela u prepaid segmentu.

G.-din Knapp je iskoristio priliku da odgovori g.-dinu Vujoviću na pitanje vezano za razliku, odnosno povećanje troškova kad je riječ o Ostalim konsalting uslugama. Naime, on je objasnio da povećanje ima dva uzroka: povećanje troškova usluga istraživanja tržišta i povećanje troškova konsultantskih usluga povodom uvođenja novog sistema naplate.

Konstatujući da pad prošlogodišnjih prihoda Crnogorskog Telekoma odstupa od regionalnih pokazatelja koji ukazuju na zaustavljanje ovakvih negativnih trendova, akcionar Igor Budisavljević je pitao da li menadžment ima procjenu kada će prihodi početi da rastu i kakva su generalna očekivanja u narednom periodu. G.-din Schulz je odgovorio da uzroci opadajućih trendova leže u ekstenzivnoj regulaciji tržišta i masovnoj i snažnoj konkurenciji. On je takođe obavijestio da menadžment redovno pravi projekcije tržišnih zbivanja (tzv. tržišni model) i da podaci pokazuju da kompanija trenutno izravnavala trendove smanjenja prihoda. Konačno, izvršni direktor je prenio očekivanja menadžmenta da će se u naredne tri godine doći do izbalansirane pozicije s koje će se ponovo pokrenuti trendovi rasta.

Akcionar Golub Bojanić je pitao da li trendove smanjenja prihoda prati i smanjenje naknada menadžmentu i da li ima još prostora za uštede. G.-din Schulz je odgovorio da su brojne i značajne uštede, kad je riječ o troškovima zaposlenih, uključujući i menadžment, već ostvarene u vidu smanjenja broja članova Izvršnog Upravnog odbora kompanije, kao i broj direktora i menadžera. G.-din Knapp je dodao da su uštede kad je riječ o troškovima zaposlenih ostvarene i putem implementacije projekta Upravljanih servisa kojim je izvršeno značajno restrukturiranje unutar kompanije.

Akcionar Ivan Šćepanović je bio zainteresovan za informaciju da li bi kompanija mogla svoja očekivanja u pogledu pomenutih trendova pravovremeno objaviti akcionarima, kao i da li bi kompanija mogla opredijeliti odgovarajuće kontakt osobe za odnose s akcionarima. On je takođe pitao koliki udio u smanjenju prihoda ima regulacija tržišta, a koliki odliv korisnika, te da li ima naznaka zaustavljanja trenda smanjenja broja korisnika. Konačno, postavljeno je i pitanje da li se očekuje da će negativni trendovi kad je riječ o prihodima biti praćeni smanjenjem profitabilnosti. G.-din Schulz je odgovorio da manjinski akcionari imaju svog predstavnika u Upravnom odboru i da je on uvijek vrlo detaljno obavještavan o svim planovima i očekivanjima menadžmenta i da je on kao takav takođe pogodan kanal komunikacije za akcionare. Izvršni direktor je takođe naglasio da akcionari moraju biti svjesni činjenice da su tržišna kretanja teško predvidljiva. Što se tiče udjela regulacije u padu prihoda, g.-din Schulz je rekao da je Crnogorski Telekom, budući da je od

strane regulatora definisan kao operator sa značajnom tržišnom snagom, najviše i pogođen regulacijom. On je takođe ocijenio da je i rast konkurencije veoma značajan faktor uticaja kad je riječ o prihodima i profitabilnosti. G.-din Knapp je dodao da preko 50% smanjenja prihoda otpada na uticaj regulacije maloprodajnih cijena i istakao da je Crna Gora jedna od rijetkih zemalja u kojoj su maloprodajne cijene predmet regulacije. Izvršni direktor je, konačno, izrazio nadu da će Agencija za elektronske komunikacije, po ugledu na ostale evropske zemlje, ocijeniti da je crnogorsko tržište elektronskih komunikacija zrelo i razvijeno i da se kao takvo može osloboditi regulacije, jer je, u protivnom, vrlo realno očekivati da će se opadajući trend nastaviti i u dijelu profitabilnosti.

Nakon što je konstatovao da nema dodatnih pitanja, g.-din Đurović je, s obzirom na veliki broj pitanja koji je uzrokovao značajno produženje diskusije, pozvao na glasanje po tački 3.

G.-din Vujović je prokomentarisao da ne odobrava glasanje po određenoj tački Dnevnog reda prije nego što se diskusija o istoj završi. On je insistirao da sjednica treba da traje dovoljno dugo da svi akcionari dobiju odgovore na sva svoja pitanja.

Akcionari su, za vrijeme glasanja, takođe zahtijevali da se razmotri mogućnost da se podaci o kretanju na tržištima, posebno kad je riječ o internet servisima, na neki način daju akcionarima na uvid na mjesečnom nivou. G.-din Schulz je predložio da se po tom pitanju obrate g.-dinu Marku Stojoviću, direktoru sektora Strategije i komunikacija.

G.-din Vujović je izrazio negodovanje povodom činjenice da sjednici ne prisustvuju novinari. On je nadalje pitao koliko Crnogorski Telekom izdvaja sredstava za obuku zaposlenih na nivou čitave Crne Gore, kao i koliko je sredstava izdvojeno za stručno usavršavanje g.-dina Bojana Perovića, te zatražio od g.-dina Schulza informaciju o tome da li se mrežom Crnogorskog Telekoma može upravljati izvan Crne Gore i da li Crnogorski Telekom može, po ugledu na britanske operatore koji nude kapacitet od 150 GB za 30 EUR mjesečno, svojim korisnicima taj kapacitet ponuditi makar za 50 EUR.

G.-din Đurović je obavijestio g.-dina Vujovića da su novinari blagovremeno pozvani, a da je prisustvo sjednici stvar njihovog izbora. On je takođe odgovorio da kompanija za obuku zaposlenih godišnje opredjeljuje budžet u iznosu oko 175 000 EUR, te saopštio da nije u mogućnosti da saopšti podatak o iznosu opredijeljenom za stručno usavršavanje g.-dina Bojana Perovića, s obzirom da se radi o ličnom podatku. Na ostala pitanja g.-dina Vujovića odgovorio je g.-din Schulz. Naime, on je objasnio da se telekomunikacionom mrežom može upravljati sa teritorije druge zemlje na određenom nivou održavanjakao i da kapacitet od 150 GB Crnogorski Telekom nije u mogućnosti da ponudi po predloženoj cijeni, naglasivši da kompanija nikada neće korisnicima davati ponude koje nisu prilagođene crnogorskom tržištu i iz kojih se ne može ostvariti prihod.

G.-din Đurović je tada prisutne obavijestio o rezultatima glasanja po tački 3. dnevnog reda - Usvajanje Izvještaja o poslovanju Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica za 2015. godinu, koji su pokazali da je da je Skupština akcionara donijela Odluku o usvajanju Izvještaja o poslovanju Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica za 2015. godinu sa 39.757.130 glasova „za“, dok je 1 glas bio „protiv“.

Odluka

o

**usvajanju Izvještaja o poslovanju Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica
za 2015. godinu**

Član 1.

Skupština akcionara usvaja izvještaj o poslovanju Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2015. godinu, koji sadrži kratak opis poslovanja Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2015. godinu, te razvoj glavnih finansijskih i nefinansijskih pokazatelja ključnih parametara.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

4. Donošenje Odluke u raspodjeli neto profita Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2015. godinu i dijela neraspoređene dobiti

Predsjedavajući Skupštine je otvorio diskusiju po 4. tački dnevnog reda - Donošenje Odluke o raspodjeli neto profita Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2015. godinu i dijela neraspoređene dobiti. Kako se niko od akcionara nije prijavljivao za diskusiju, g.-din Đurović je pozvao na glasanje i po ovoj tački.

U međuvremenu je akcionar Igor Budisavljević pitao da li je troškove marketinga moguće prikazati u raščlanjenoj formi i zbog čega te poslovi ne obavljaju zaposleni Crnogorskog Telekom a.d. G.-din Schulz je odgovorio da se za neke marketinške servise za koje kompanija nema zaposlene specijaliste, angažuju kompetentne marketinške/kreativne agencije.

G.-din Tripko Krgović je odgovorio na pitanje akcionara Ivana Šćepanovića, objasnivši da bi svako objavljivanje planova budžeta i ostalih aktivnosti kompanije nacionalnom regulatornom tijelu dalo dodatne inpute za poštovanje ionako izuzetno složenih i skupih regulatornih zahtjeva. U tom smislu g.-din Krgović je izrazio nadu da će se nivo regulacije ubrzo ublažiti, shodno propisima Evropske unije, te da će tada kompanija moći slobodnije da objavljuje određene podatke i planove, a da bi se to što prije desilo. g.-din Krgović je svim akcionarima savjetovao da u najvećoj mogućoj mjeri u tom smjeru vrše uticaj na Agenciju za elektronske komunikacije.

G.-din Đurović je tada prisutne obavijestio o rezultatima glasanja po tački 4. dnevnog reda - Donošenje Odluke o raspodjeli neto profita Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2015. godinu, koji su pokazali da je da je Skupština akcionara donijela Odluku o raspodjeli neto profita Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2015. godinu i dijela neraspoređene dobiti sa 39.757.130 glasova „za“; dok je 1 glas bio „protiv“.

Odluka

o

raspodjeli neto profita Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2015. godinu i dijela neraspoređene dobiti

Član 1.

Dividenda u iznosu od 19.200.000 EUR (devetnaestmiliona dvjestotine hiljada eura) će biti isplaćena akcionarima Crnogorskog Telekom a.d. koji posjeduju akcije Crnogorskog Telekom a.d. na dan donošenja ove Odluke na način prikazan u tabeli niže:

	31.12.2015.
Neraspoređena dobit iz ranijih godina	3.378.080
Neto profit za godinu	15.863.057
<i>Likupan iznos neraspoređene dobiti na kraju godine</i>	<i>19.241.137</i>
Raspodjela dividende	19.200.000
<i>Preostali iznos neraspoređene dobiti</i>	<i>41.137</i>

Član 2.

Pravo svojine nad akcijama biće utvrđeno na osnovu zvaničnog spiska Centralne Depozitarne Agencije obezbijedenog na dan donošenja Odluke o raspodjeli neto profita za 2015. godinu i dijela neraspoređene dobiti.

Član 3.

Za realizaciju ove Odluke zadužen je Izvršni direktor.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

5. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2016. godinu

G.-din Đurović je podsjetio akcionare o prijedlogu da nezavisni revizor Crnogorskog Telekom a.d. u 2016. godini bude revizorsko preduzeće PricewaterhouseCoopers d.o.o. Podgorica i pozvao na diskusiju po ovoj tački Dnevnog reda. Kako se niko od prisutnih nije javio za riječ, Predsjedavajući Skupštine je predložio da se pristupi glasanju.

6. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

7. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

G.-din Đurović je zatim predložio da se otvori vezana diskusija po tačkama **6. – Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica** i **7. - Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica**. On je takođe podsjetio akcionare da, shodno Zakonu o privrednim društvima, mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara i da, iz formalnopravnih razloga, Skupština akcionara mora donijeti odluku o razrješenju članova Odbora direktora, a nakon toga i odluku o imenovanju članova Odbora direktora koje će se podnijeti

Centralnom Registru Privrednih Subjekata Poreske Uprave. G.-din Đurović je upoznao prisutne sa imenima kandidata za nove članove Odbora direktora predložene od strane većinskog vlasnika, te obavijestio da je za predstavnika manjinskih akcionara predložen g.-din Pavle Gegaj, koji je dobio podršku akcionara koji posjeduju 5,13% akcijskog kapitala kompanije. G.-din Đurović je na kraju pozvao akcionare da glasaju po ovim tačkama Dnevnog reda, podsjećajući da se po tački 7. glasa kumulativno.

G.-din Đurović je saopštio rezultate glasanja po tački 5. Dnevnog reda i konstatovao da je Odluka o izboru nezavisnog revizora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2016. godinu usvojena sa 39.757.130 glasova „za“, dok je 1 glas bio „protiv“.

Odluka

o

Izboru nezavisnog revizora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2016. godinu

Član 1.

Skupština akcionara Društva imenuje revizorsko preduzeće PricewaterhouseCoopers d.o.o. Podgorica za revizora (»Revizor«) finansijskih izvještaja Društva za 2016. godinu.

Član 2.

Revizor je dužan izvršiti reviziju godišnjih finansijskih izvještaja Društva za 2016. godinu u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima (IFRS).

Član 3.

Troškovi revizije, saglasno ovoj Odluci i u skladu sa ugovorom koji će biti zaključen sa Revizorom iznose 57.396 EUR bez PDV-a uvećani za 20.000 EUR povezanih troškova bez PDV-a.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

G.-din Vujović je stavio primjedbu na činjenicu da predsjednik Odbora direktora nije prisustvao današnjoj, niti bilo kojoj dosadašnjoj, sjednici Skupštine akcionara, a da je i sa ostalim članovima Upravnog odhoda, najčešće, isti slučaj.

G.-din Đurović se zahvalio g.-dinu Krgoviću na saradnji tokom osam godina njegovog angažmana. G.-din Krgović je najprije zahvalio manjinskim akcionarima na bezrezervnoj podršci koju su pružali birajući ga čak devet puta za svog predstavnika u kompanijskim tijelima. On je takođe istakao da su manjinski akcionari tokom proteklog perioda bili nosioci brojnih promjena, te da su, između ostalog, uveli i mogućnost da oni imaju predstavnika u Upravnom odboru

kompanije, kao i da su se uvijek trudili da funkcionišu na etičkim principima. G.-din Krgović se na saradnji zahvalio i menadžmentu i većinskom vlasniku, naglasivši da je rezultat te plodne saradnje veliki broj uspješno realizovanih i akcionarima potpuno transparentno komuniciranih projekata. On je takođe izrazio očekivanje da će Crnogorski Telekom i ubuduće biti jednako uspješan i profitabilan. Konačno, g.-din Krgović je rekao da ga je veoma obradovao veliki broj konstruktivnih pitanja i zapažanja akcionara koja su se čula na današnjoj sjednici i izrazio uvjerenje da će, ukoliko se tako nastavi i ubuduće, i novinari ponovo prisustvovati Skupštini. G.-din Đurović je zatim obavijestio o rezultatima glasanja po tački 6: 39.757.130 glasova „za“, dok je 1 glasački listić bio nevažeći.

Odluka

o

razrješenju članova Odbora direktora Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica

Član 1.

Skupština akcionara ovom Odlukom razrješava sledeće članove Odbora direktora Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica:

1. Janos Szabo
2. Susanne Krogmann
3. Michael Frank
4. Jovica Gjorgjeski
5. Tripko Krgović

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

G.-din Đurović je zatim saopštio rezultate glasanja po tački 7:

1. Michael Frank.....	45.011.534
2. Jovica Gjorgjeski.....	45.011.534
3. Janos Szabo.....	45.011.534
4. Susanne Krogmann	45.011.534
5. Pavle Gegaj.....	18.739.514.

Konstatovano je da je Skupština akcionara izabrala članove Odbora direktora, u gore navedenom sastavu, na čemu im je g.-din Đurović čestitao poželivši im uspješan rad.

Odluka

o

imenovanju članova Odbora direktora Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica

Član 1.

Skupština akcionara izabrala je sljedeća lica:

1. Janos Szabo
2. Susanne Krogmann
3. Michael Frank
4. Jovica Gjorgjeski
5. Pavle Gegaj

za članove Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica.

Član 2.

Mandat izabranih članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica ističe na sljedećoj redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

G.-din Đurović je zatim predložio otvaranje diskusije po tački 8. Dnevnog reda - Donošenje Odluke o utvrđivanju naknada članovima Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, naglasivši da je jasno naznačen iznos planiran za isplatu članovima Upravnog odbora po ovom osnovu definisan na osnovu principa utvrđivanja naknada u crnogorskim kompanijama, te da je identičan iznosu koji je isplaćivan u prethodnim godinama i da predstavlja maksimum transparentnosti prema akcionarima.

G.-din Đurović je zatim pozvao akcionare da se izjasne i po ovoj tački i ubrzo saopštio i rezultate glasanja: 39.757.130 glasova „za“, dok je 1 glasački listić bio nevažeći.

Odluka

**utvrđivanju naknade članovima Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica
("Društvo")**

Član 1.

Utvrđuje se mjesečna naknada članovima Odbora direktora u iznosu od:

- 3 (tri) prosječne zarade u Društvu obračunatih na dan održavanja sjednice Skupštine akcionara.

Član 2.

Gotovinske troškove kojima su izloženi članovi Odbora direktora (smještaj, putni troškovi), a koji se odnose na obavljanje njihovih obaveza po osnovu članstva u Odboru direktora, snosiće Društvo, uz prilaganje odgovarajućih računa po osnovu kojih su troškovi ostvareni.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Kako je ovom tačkom iscrpljen dnevni red, g.-din Schulz je, u ime menadžmenta i u svoje lično ime, zahvalio akcionarima na povjerenju i podršci. G.-din Schulz je takođe čestitao novoimenovanim članovima Odbora direktora na izboru, te naglasio da posebnu zahvalnost menadžment duguje g.-dinu Tripku Krgoviću, čiji je konstruktivni doprinos inače nemjerljiv značaj za uspjeh kompanije u prethodnih osam godina. Konačno, Izvršni direktor je potvrdio posvećenost menadžmenta kompanije da i u 2016. godini da svoj maksimum u cilju ostvarenja dobrih poslovnih rezultata koji će mu omogućiti da i u narednom periodu isplaćuje značajne iznose dividendi.

G.-din Đurović je na kraju takođe zahvalio akcionarima na konstruktivnoj diskusiji i zaključio sjednicu Redovne godišnje Skupštine akcionara Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica.

Sjednica je završena u 14 h i 42 min.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA CRNOGORSKOG TELEKOMA A.D.

Sekretar Društva

Pavle Đurović

Pavle Đurović

OVJERIVAČ ZAPISNIKA

Lazar Janinović

Lazar Janinović

ZAPISNIČAR
Sonja Ražnatović


Ražnatović



Crnogorski Telekom a.d.Podgorica
Direktorat za pravne poslove i Sekretarijat društva
Broj 09 - 10311
Podgorica, 10.06.2016

PUNOMOĆJE

Ovlašćuje se Stanić Vidak, dipl. Pravnik, za zastupanje ovog Društva u postupku promjene podataka kod CRPS-a.

DIREKTOR
Bavle Đurović dipl. pravnik





**CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA**

Broj: 4 - 0000618 / 050

U Podgorici, dana 26.07.2016.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11), rješavajući po prijavi za registraciju promjene akcionarskog društva CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA, broj 240386 podnijetoj dana 26.07.2016 u 12:38:43, preko

Ime i prezime: VIDAK STANIĆ
JMBG ili br.pasoša: 0507977210019
Adresa: SVETOZARA MARKOVIĆA BR.5 PODGORICA

donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA - registarski broj 4 - 0000618, PIB 02289377 , i to:

Izvršni direktor:

Briše se: SCHULZ RUEDIGER
JMBG/BR.PASOŠA: C73TRK1NM

Registruje se - upisuje se: MILIJA ZEKOVIĆ
JMBG/BR. PASOŠA: 1409971213018
Adresa: KOSIĆ B.B. DANILOVGRAD CRNA GORA
Ovlašćenja u prometu: Ograničeno - u skladu sa Zakonom
Ovlašćen da djeluje: Pojedinačno

Obrazloženje

Podnosilac je dana 26.07.2016 u 12:38:43 podnio prijavu za registraciju promjene akcionarskog društva CRNOGORSKI TELEKOM. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

Visina naplaćene naknade za registraciju propisana je članom 87 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11).

28.07.2016.
[Handwritten signature]

Sam. savjetnik II

Marija Mičković

M.P.

Načelnik

Milo Paunović

Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8,00 EUR, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se upućuje u korist računa B32-3161-26-Administrativna taksa.



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 4 - 0000618 / 049
PIB: 02289377

Datum registracije: 02.08.2002.
Datum promjene podataka: 30.06.2016.

CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA

Broj važeće registracije: /049

Skraćeni naziv: CRNOGORSKI TELEKOM

Telefon:

eMail:

Datum zaključivanja ugovora: 28.10.1998.

Datum donošenja Statuta: 19.07.2002. Datum promjene Statuta: 21.01.2015.

Adresa glavnog mjesta poslovanja:

Adresa za prijem službene pošte: MOSKOVSKA 29 PODGORICA

Adresa sjedišta: MOSKOVSKA 29 PODGORICA

Pretežna djelatnost: 6110 Kablovske telekomunikacije

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA

Oblik svojine:

Porijeklo kapitala:

Upisani kapital: 123.858.195,54Euro (Novčani 123.858.195,54Euro, nenovčani 0,00Euro)

Stari registarski broj: 1-17542-00, 50085343/027 i
50070480/0027

LICA U DRUŠTVU:

MILIJA ZEKOVIĆ 1409971213018

Adresa: KOSIĆ B.B. DANILOVGRAD

Uloga: Izvršni upravni odbor

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa Statutom i internim aktima društva)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (sa ostalim članovima izvršnog upravnog odbora)

VLADIMIR BERATOVIĆ 1406970210229

Adresa: BUL.SV.PETRA CETINJSKOG BR. 104 PODGORICA

Uloga: Izvršni upravni odbor

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa Statutom i internim aktima društva)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (sa ostalim članovima izvršnog upravnog odbora)

JANOS SZABO ZN 230140

Adresa: HODMEZOVASARHELY MAĐARSKA

Uloga: Predsjednik Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa Statutom i internim aktima Društva)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa ostalim članovima Odbora Direktora)

JANOS SZABO ZN 230140

Adresa: HODMEZOVASARHELY MAĐARSKA

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa Statutom i internim aktima Društva)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima Odbora direktora)

MANFRED KNAPP S205521619

Adresa: BONN, STEINSTR 61, 53175 BON

Uloga: Izvršni upravni odbor

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa Statutom i internim aktima društva)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (sa ostalim članovima izvršnog upravnog odbora)

PAVLE ĐUROVIĆ 0807976210762

Adresa:

Uloga: Sekretar

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (u skladu sa zakonom)

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

SUSANNE KROGMANN C73ZT9M8Y

Adresa: NIEMAČKA

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa Statutom i internim aktima Društva.)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima Odbora direktora)

SCHULZ RUEDIGER 673FRK1NM

Adresa: MOSKOVSKA 29 PODGORICA

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (u skladu sa zakonom)

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

Vladan Peković

MICHAEL JOCHEN FRANK C4WV54R97

Adresa: BUDIMPEŠTA MAĐARSKA

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa Statutom i internim aktima Društva)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima Odbora direktora)

VLADAN PEKOVIĆ 3107971210036

Adresa: TOLOŠKI APARTMANI BB. PODGORICA

Uloga: Direktor za informacione tehnologije

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa Statutom i internim aktima društva)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (sa ostalim članovima izvršnog upravnog odbora)

JOVICA GJORGJEŠKI B C502307

Adresa: MAKEDONIJA

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa Statutom i internim aktima Društva)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima Odbora direktora)

PAVLE GEGAJ 1209983210309

Adresa: GOSPOŠTINA BB BUDVA

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa Statutom i internim aktima Društva)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima Odbora direktora)

REVIZORI:

PREDUZEĆE ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE

"PRICEWATERHOUSECOOPERS" D.O.O. - PODGORICA 02656337

Adresa: POSLOVNI CENTAR "KRUŠEVAC", RIMSKI TRG 50 PODGORICA

Izdato: 26.07.2016 godine u 12:42h

MP

Načelnik

Milo Paunović



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 240386

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je VIDAK STANIĆ dostavio-la dokument za Promjena akcionarskog društva – AD - CRNOGORSKI TELEKOM - AKCIONARSKO DRUŠTVO iz PODGORICA, registarski broj:40000618 sa sljedećim prilogima:

Odluka o promjeni izvršnog direktora

Dokaz o uplaćenju naknadi za objavljivanje podataka u "Službenom listu Crne Gore"

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Punomoćje

Obrazac

Datum prijema dokumentacije: 26.7.2016. god.

Podgorica, dana: 26.7.2016. god,

Dokument primio/la

Magdalena Peruničić, Samostalna referentkinja

M.P.

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Zastupnika Penomoćnika

JMB:

0509979210019

Država:

CRNA GORA

Ime i prezime:

VIDAK STANIĆ

Opština:

PODGORICA

Telefon:

067 611 209

Mjesto:

PODGORICA

e-mail:

VIDAK.STANIC@TELEKOM.CG

Ulica:

BULEVAR NARODNIKA

Broj:

5

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

 Označiti podatak koji se mijenja

PROMIENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt

Matični broj:

0989377

Registarski broj:

4-000012/ds

Puni naziv:

CRNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA

1. PROMIENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

OD

KD

AD

DOO

NVO

Istanova

Zadruga

Ostali

1.2. Puni naziv:

*ukoliko je promjen puni naziv izvršide se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv:

1.4. Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

1.5. Podaci o Ugovoru / odluci
o osnivanju:

Datum zaključenja/donošenja:

2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opština

2.2. Mjesto:

2.3. Ulica:

2.4. Broj:

3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država

3.2. Opština

3.3. Mjesto:

3.4. Ulica:

3.5. Broj:

4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine

*ukoliko je označena promjena opštine izvršide se i preregistracija u Poreskom registru

4.2. Opština

4.3. Mjesto:

4.4. Ulica:

4.5. Broj:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



M.P.

5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA
5.1. Datum rješenja: 5.2. Broj rješenja:

*popunjava se samo ukoliko registraciji u CRPS prethodi registracija kod drugog državnog organa

 6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST

 .
 7. NOVI OBLIK SVOJINE

 bez oznake svojine
 privatna
 zadružna
 dva ili više oblika svojine
 državna

 8. PROMIENA KONTAKT INFORMACIJA

8.1. Telefon:

+	382			/							
+	382			/							
+	382			/							

8.2. Fax:

+	382			/							
---	-----	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

8.3. E-mail:

8.4. Adresa internet strane:

www.

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____

M.P. _____

9. KAPITAL – PROMJENA VRUJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

 Povećanje Smanjenje

Osnovni kapital:	Prije promjene	Iznos promjene	Nakon promjene
Ukupno (novčani+nenovčani):	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> novčani – iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> nenovčani – iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €

10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

Prestanak Registruje se Mijenja se udio

10.1. Status:

Osnivač Član DOO Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*upisati status

10.2. MB / JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša
 za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

10.3. Naziv / Ime i prezime:

10.4. Sjedište / Adresa:

Država

Opština

Mjesto:

Ulica:

Broj:

10.5. Udio

 %

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora
 Sekretar društva Ovlašteni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

CASTOK 10M

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

RUEDIGER SCHULT

12.4. Adresa:

Država:

Opština:

PODGORICA

Mjesto:

PODGORICA

Ulica:

MOSKOVSKA

Broj:

29

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Bogdan Petrović

M.P.

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora
 Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

1409371213018

* za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

MILIJA ŽERVIĆ

12.4. Adresa:

Država

CRNA GORA

Opština

DANILOVGRAD

Mjesto:

Ulica:

KOŠIĆ

Broj:

BA

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena ograničena

U SKLADU SA ZAKONOM

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

[Signature]

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

[Signature]

M.P.

13. OSTALE REGISTRACIJE

Osim postojeće registracije u CRPS-u izvršiti i registracije u:

13.I. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.



PODIJELI DOŽIVLJAJ.

Ovim potvrđujem da sam saglasan sa imenovanjem na poziciju Izvršnog direktora Crnogorskog Telekom AD Podgorica, te vršioca dužnosti Pomoćnika izvršnog direktora za komercijalne poslove (člana Izvršnog Upravnog Odbora) saglasno Odluci broj 02-12281 od 05.07.2016. godine.

Datum:

Ime: Milija Zeković

Na osnovu člana 30, stav 2, tačka 5 Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, Odbor direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica ("Društvo"), na V vanrednoj sjednici održanoj 20.05.2016. godine, glasanjem putem faksa, odlučuje

Odluku (273/20052016)

o

Prestanku radnog odnosa izvršnog direktora

Član I

Poštujući lične potrebe, te zahtjev izvršnog direktora Društva gđina Ruediger Schulz-a, Odbor direktora ovim odlučuje o prestanku radnog odnosa gđina Schulz -a počev od 31 jula 2016. godine.

Član II

U ime Poslodavca, Sporazum o prestanku radnog odnosa između Društva i Izvršnog direktora potpisuje predsjednik Odbora direktora i pomoćnik izvršnog direktora za finansije.

Dodatno, Odbor direktora ovim odobrava preporuku Komiteta za naknade u vez sa uslovima realizacije prestanka radnog odnosa izvršnog direktora.

Član III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Odbora direktora
Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

gđin János Szabó



Svetlana Stojanović

Obrazloženje

Poštujuci lične potrebe, te zahtjev za ostavkom izvršnog direktora Društva, odlučeno je da se sporazumno raskine ugovor o radu sa gospodinom Ruediger Schulz-om.



Crnogorski Telekom
A.D. Podgorica

Broj/ 02-12281
Datum/ 05.07.2016

PODIJELI DOŽIVLJAJ.

Na osnovu člana 30, stav 2. tačka 5 Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica ("Društvo") Odbor direktora Društva, na 4. vanrednoj sjednici održanoj 04.07.2016. godine, usvojio je

Odluku (281/04072016)

o

Imenovanju Izvršnog direktora

i

Imenovanju Izvršnog direktora kao vršioca dužnosti Pomoćnika Izvršnog direktora za Komercijalne poslove (član Izvršnog Upravnog Odbora)

Član I

Odbor direktora ovim imenuje g-din-a Milija Zekovića na poziciju Izvršnog direktora Društva, počev od 01.08.2016. godine.

Odbor direktora ovim usvaja relevantne preporuke Odbora za naknade i odobrava dodjeljivanje predloženog paketa naknade g-din-u Miliji Zekoviću za period trajanja vršenja dužnosti Izvršnog direktora.

Član II

Odbor direktora ovim odlučuje da će Izvršni direktor, g-din Milija Zeković, vršiti dužnost Pomoćnika Izvršnog direktora za Komercijalne poslove (člana Izvršnog Upravnog Odbora), do opoziva ove Odluke ili imenovanja novog Pomoćnika Izvršnog direktora za Komercijalne poslove Društva.

Odbor direktora ovim stavlja van snage aneks g-dina-a Milije Zekovića broj C4-7674 od 28.04.2016. godine na ugovor o radu broj C1-3 od 16.09.2008. godine.

Takođe, ovom Odlukom Odbor direktora dodjeljuje pravo glasa u Izvršnom Upravnom Odboru po pitanju sektora Komercijalnih poslova kako bi u punom obimu vršio dužnost Pomoćnika Izvršnog direktora za Komercijalne poslove.



PODIJELI DOŽIVLJAJ.

Član III

U slučaju da pravila potpisivanja zahtijevaju potpis kako Izvršnog direktora tako i Pomoćnika Izvršnog direktora za Komercijalne poslove po istom pitanju, Pomoćnik izvršnog direktora za Finansije će vršiti dužnost Pomoćnika Izvršnog direktora za Komercijalne poslove Kompanije.

Član IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Odbora direktora
Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

Gđin János Szabó



Obrazloženje

U skladu sa Statutarnim ovlaštenjima, Odbor direktora ovim imenuje novog Izvršnog direktora, te donosi ovu Odluku kako je prethodno navedeno.

Strogo povjerljiva poslovna informacija Crnogorskog Telekom a



Crnogorski Telekom
A.D. Podgorica

PODIJELI DOŽIVLJAJ.

Broj /

09 - 1139973

Datum /

26. 07 2016

Punomoćje

Crnogorski Telekom ovim Punomoćjem ovlašćuje Vidaka Stančića (JMBG: 0507977210019) da ima pravo izvršiti promjenu podataka kod CRPS-a U podgorici, te preuzeti izvod iz Registra.


Djurović Pavle
Sekretar Društva



CRNOGORSKI TELEKOM A.D.

Adresa: Moskovačka 29 | 81000 Podgorica, Crna Gora

Telefon: 082 20 433 433 | Email: office@telekom.me | Internet: www.telekom.me

PIB: 02289377 | PDV reg. broj: 20/3-000494

Žiro račun: Crnogorska komercijalna banka 510-103-22; 510-110-98; 510-506-77 | Société Générale Montenegro 550-111-41



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj: 4 - 0000618 / 051

U Podgorici, dana 06.09.2016.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11), rješavajući po prijavi za registraciju promjene akcionarskog društva CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA, broj 241528 podnijetoj dana 06.09.2016 u 09:25:12, preko

Ime i prezime: VIDAK STANIĆ

JMBG ili br.pasoša: 0507977210019

Adresa: SVETOZARA MARKOVIĆA BR.5 PODGORICA CRNA GORA

donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA - registarski broj 4 - 0000618, PIB 02289377 , i to:

Izvršni upravni odbor:

Briše se: MANFRED KNAPP
JMBG/BR.PASOŠA: 5205521619

Registruje se - upisuje se: VLADIMIR IVANOVSKI
JMBG/BR. PASOŠA: B0949049
Adresa: SKOPLJE MAKEDONIJA
Ovlašćenja u prometu: Neograničeno
Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (sa ostalim članovima Izvršnog Upravnog Odbora)

Obrazloženje

Podnosilac je dana 06.09.2016 u 09:25:12 podnio prijavu za registraciju promjene akcionarskog društva CRNOGORSKI TELEKOM. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

Visina naplaćene naknade za registraciju propisana je članom 87 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11).

06.09.2016.

Sam. savjetnik II

Marko Mičković

M.P.

Pomoćnik direktora
Veško Blagojević

Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8,00 EUR, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se upućuje u korist računa 832-3161-26-Administrativna taksa.



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 4 - 0000618 / 050
PIB: 02289377

Datum registracije: 02.08.2002.
Datum promjene podataka: 26.07.2016.

CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA

Broj važeće registracije: /050

Skraćeni naziv: CRNOGORSKI TELEKOM

Telefon:

eMail:

Datum zaključivanja ugovora: 28.10.1998.

Datum donošenja Statuta: 19.07.2002. Datum promjene Statuta: 21.01.2015.

Adresa glavnog mjesta poslovanja:

Adresa za prijem službene pošte: MOSKOVSKA 29 PODGORICA

Adresa sjedišta: MOSKOVSKA 29 PODGORICA

Pretežna djelatnost: 6110 Kablovske telekomunikacije

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA

Oblik svojine:

Porijeklo kapitala:

Upisani kapital: 123.858.195,54Euro (Novčani 123.858.195,54Euro, nenovčani 0,00Euro)

Stari registarski broj: 1-17542-00, 50085343/027 i
50070480/0027

LICA U DRUŠTVU:

MILIJAZEKOVIĆ 1409971213018

Adresa: KOSIĆ B.B. DANILOVGRAD

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (u skladu sa Zakonom)

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

MILIJAZEKOVIĆ 1409971213018

Adresa: KOSIĆ B.B. DANILOVGRAD

Uloga: Izvršni upravni odbor

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa Statutom i internim aktima društva)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (sa ostalim članovima izvršnog upravnog odbora)

VLADIMIR BERATOVIĆ 1406970210229

Adresa: BUL.SV.PETRA CETINJSKOG BR. 104 PODGORICA

Uloga: Izvršni upravni odbor

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa Statutom i internim aktima društva)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (sa ostalim članovima izvršnog upravnog odbora)

JANOS SZABO ZN 230140

Adresa: HODMEZOVASARHELY MAĐARSKA

Uloga: Predsjednik Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa Statutom i internim aktima Društva)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa ostalim članovima Odbora Direktora)

JANOS SZABO ZN 230140

Adresa: HODMEZOVASARHELY MAĐARSKA

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa Statutom i internim aktima Društva)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima Odbora direktora)

MANFRED KNAPP 5205521619

Adresa: BONN, STEINSTR 61, 53175 BON

Uloga: Izvršni upravni odbor

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa Statutom i internim aktima društva)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (sa ostalim članovima izvršnog upravnog odbora)

PAVLE ĐUROVIĆ 0802976210262

Adresa:

Uloga: Sekretar

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (u skladu sa zakonom)

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

SUSANNE KROGMANN C73ZT9M8Y

Adresa: NJEMAČKA

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa Statutom i internim aktima Društva.)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima Odbora direktora)

MICHAEL JOCHEN FRANK C4WV54R97

Adresa: BUDIMPEŠTA MADARSKA

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa Statutom i internim aktima Društva)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima Odbora direktora)

VLADAN PEKOVIĆ 3107971210036

Adresa: TOLOŠKI APARTMANI BB. PODGORICA

Uloga: Direktor za informacione tehnologije

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa Statutom i internim aktima društva)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (sa ostalim članovima izvršnog upravnog odbora)

IOVICA GJORGJESKI B 0502307

Adresa: MAKEDONIJA

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa Statutom i internim aktima Društva)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima Odbora direktora)

PAVLE GEGAJ 1209983210309

Adresa: GOSPOŠTINA BB BUDVA

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa Statutom i internim aktima Društva)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima Odbora direktora)

REVIZORI:

PREDUZEĆE ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE

"PRICEWATERHOUSECOOPERS" D.O.O. - PODGORICA 02656337

Adresa: POSLOVNI CENTAR "KRUŠEVAC", RIMSKI TRG 50 PODGORICA

izdato: 06.09.2016 godine u 09:31h

MP

Pomoćnik direktora

Veljko Blagojević



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 241528

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je VIDAK STANIĆ dostavio-la dokument za Promjena akcionarskog društva – AD - CRNOGORSKI TELEKOM - AKCIONARSKO DRUŠTVO iz PODGORICA, registarski broj:40000618 sa sljedećim priložima:

Odluka o promjeni izvršnog direktora

Dokaz o uplaćenju naknadi za objavljivanje podataka u "Službenom listu Crne Gore"

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Punomoćje

Obrazac

Datum prijema dokumentacije: 6.9.2016. god.

Podgorica, dana: 6.9.2016. god.

Dokument primio/la

Magdalena Peruničić, Samostalna referentkinja

M.P.

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Zastupnika Punomoćnika

JMB:

0507974210019

Država:

CRNA GORA

Ime i prezime:

VIDAK STAVIĆ

Opština:

PODGORICA

Telefon:

067611209

Mjesto:

PODGORICA

e-mail:

vidak.stavic@telekom.me

Ulica:

SVEVOJNA MARKAČIĆA

Broj:

5

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

 Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt

Matični broj:

02289394

Registarski broj:

Puni naziv:

CRNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA

1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

 OD KO AD DOO NVO Ustanova Zadruga Ostali

1.2. Puni naziv:

*ukoliko je promjen puni naziv izvršice se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv:

1.4. Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

1.5. Podaci o Ugovoru / odluci
o osnivanju:

Datum zaključenja/donošenja:

2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opština:

2.2. Mjesto:

2.3. Ulica:

2.4. Broj:

3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država:

3.2. Opština:

3.3. Mjesto:

3.4. Ulica:

3.5. Broj:

4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine

*ukoliko je označena promjena opštine izvršice se i preregistracija u Poreskom registru

4.2. Opština:

4.3. Mjesto:

4.4. Ulica:

4.5. Broj:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



M.P.

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

 Odbor direktora Upravni odbor Skupština Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMIENE

 Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

 Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

IM. UPRAV. GDB.

* upisati status

12.2. JMB:

5005521619

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

MANFRED KADAP

12.4. Adresa:

Država:

Opština:

Mjesto:

Ulica:

Broj:

12.5. Ovlaštenja u prometu

 neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašten da djeluje

 Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka

Potpis podnosioca:

Bogdan Krapac

M.P.

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
- Upravni odbor
- Skupština
- Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak
- Imenuje se
- Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor
- Predsjednik organa upravljanja
- Član odbora direktora
- Član organa upravljanja
- Član upravnog odbora
- Sekretar društva
- Ovlašćeni zastupnik
- Revizor
- Drugo

*Član upravnog odbora
POMOĆNIK IZVŠNOG
DIREKTORA ZA FINANSIJE
DRUŠTVA*

* upisati status

12.2. JMB:

80969049

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

VLADIMIR IVANOVSKI

12.4. Adresa:

Država:

MAKEDONIJA

Opština:

BRDJE

Mjesto:

Ulica:

Broj:

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena
- ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno
- Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
- Sekretarom društva
- Direktorom društva

SA OSTALIM ČLANOVIMA IZVŠNOG ODBORA

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

[Handwritten Signature]

M.P.



Crnogorski Telekom
A.D. Podgorica

Broj/

02-13857

Datum/

27.07.2016

Na osnovu člana 30(2)(5) Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica ("Društvo") Odbor direktora Društva, na VII vanrednoj sjednici održanoj 28.jula 2016.godine, glasanjem putem faksa, donio je

Odluku (288/28072016)

o

prestanku radnog odnosa Pomoćnika izvršnog direktora za Finansije Društva

i

imenovanju novog Pomoćnika izvršnog direktora za Finansije Društva

Član I

Odbor direktora ovim odlučuje o prestanku radnog odnosa Pomoćnika izvršnog direktora za Finansije Društva (člana Izvršnog Upravnog Odbora), g-din-a Manfred Knapp-a, od 31.08.2016 godine.

Član II


Odbor direktora ovim imenuje g-din-a Vladimira Ivanovskog za Pomoćnika izvršnog direktora za Finansije Društva (člana Izvršnog Upravnog Odbora), na određeno vrijeme od 1.septembra 2016. godine do 31. avgusta 2019. godine.

Odbor direktora ovim usvaja relevantne preporuke Odbora za naknade i odobrava dodjeljivanje predloženog paketa naknade g-din-u Vladimiru Ivanovskom za period trajanja vršenja dužnosti Pomoćnika izvršnog direktora za finansije.

Član III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Odbora direktora
Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica
g-dir. János Szabó



Obrazloženje

Imajući u vidu da angažovanje g-d.n-a Manfred Knapp-a na poziciji Pomoćnika izvršnog direktora za finansije Društva ističe dana 31. avgusta 2016. godine, Odbor direktora saglasno statuatnim ovlašćenjima, ovom Odlukom imenuje g-din-a Vladimira Ivanovskog za novog Pomoćnika izvršnog direktora za finansije Društva, kako je prethodno navedeno.



Crnogorski Telekom a.d.Podgorica
Direktorat za pravne poslove i Sekretarijat društva
Broj 09-16406
Podgorica, 05.09.2016

PUNOMOĆJE

Ovlašćuje se Stanić Vidak, dipl. pravnik, JMBG 0507977210019 za zastupanje ovog Društva u postupku predavanja dokumentacije neophodne za izvršenje promjena u Centralnom registru privrednih subjekata Poreske uprave, te preuzimanja rješenja po izvršenim promjenama.

DIREKTOR
Pavle Đurović, dipl. pravnik





PODIJELI DOŽIVLJAJ.

Ovim potvrđujem da sam saglasan sa imenovanjem na poziciju Pomoćnika izvršnog direktora za finansije Crnogorskog Telekomu AD podgorica, te članstvom u Izvršnom Upravnom Odboru društva.

Vladimir Ivanovski



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
Broj: 4 - 0000618 / 052
U Podgorici, dana 23.01.2017.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11), rješavajući po prijavi za registraciju promjene akcionarskog društva CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA, broj 246099 podnijetoj dana 23.01.2017 u 11:11:53, preko

Ime i prezime: VIDAK STANIĆ
JMBG ili br.pasoša: 0507977710019
Adresa: SVETOZARA MARKOVIĆA BR.5 PODGORICA CRNA GORA
donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA - registarski broj 4 - 0000618, PIB 02289377, i to:

Izvršni upravni odbor:

Briše se: VLADIMIR BERATOVIĆ
JMBG/BR.PASOŠA: 1406970210229


Obrazloženje

Podnosilac je dana 23.01.2017 u 11:11:53 podnio prijavu za registraciju promjene akcionarskog društva CRNOGORSKI TELEKOM. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

Visina naplaćene naknade za registraciju propisana je članom 87 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11).

24.01.2017.
[Handwritten signature]

Sam. savjetnik III


Dijana Filipović

M.P.

Pomoćnik direktora

Veljko Blagojević

Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8, 00 EUR, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se upućuje u korist računa 832-3161-26-Administrativna taksa.



**IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH
SUBJEKATA PORESKE UPRAVE**

Registarski broj 4 - 0000618 / 051
PIB: 02289377

Datum registracije: 02.08.2002.
Datum promjene podataka: 06.09.2016.

CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA

Broj važeće registracije: /051

Skraćeni naziv: CRNOGORSKI TELEKOM

Telefon:

eMail:

Datum zaključivanja ugovora: 28.10.1998.

Datum donošenja Statuta: 19.07.2002. Datum promjene Statuta: 21.01.2015.

Adresa glavnog mjesta poslovanja:

Adresa za prijem službene pošte: MOSKOVSKA 29 PODGORICA

Adresa sjedišta: MOSKOVSKA 29 PODGORICA

Pretežna djelatnost: 6110 Kablovske telekomunikacije

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA

Oblik svojine:

Porijeklo kapitala:

Upisani kapital: 123.858.195,54Euro (Novčani 123.858.195,54Euro, nenovčani 0,00Euro)

Stari registarski broj: 1-17542-00, 50085343/027 i

50070480/0027

LICA U DRUŠTVU:

MILIJAZEKOVIĆ 1409971213018

Adresa: KOSIĆ B.B. DANILOVGRAD

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (u skladu sa Zakonom)

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

MILIJAZEKOVIĆ 1409971213018

Adresa: KOSIĆ B.B. DANILOVGRAD

Uloga: Izvršni upravni odbor

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa Statutom i internim aktima društva)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (sa ostalim članovima izvršnog upravnog odbora)

VLADIMIR BERATOVIĆ 1406970210229

Adresa: BUL.SV.PETRA CETINJSKOG BR. 104 PODGORICA

Uloga: Izvršni upravni odbor

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa Statutom i internim aktima društva)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (sa ostalim članovima izvršnog upravnog odbora)

JANOS SZABO ZN 230140

Adresa: HODMEZOVASARHELY MAĐARSKA

Uloga: Predsjednik Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa Statutom i internim aktima Društva)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa ostalim članovima Odbora Direktora)

JANOS SZABO ZN 230140

Adresa: HODMEZOVASARHELY MAĐARSKA

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa Statutom i internim aktima Društva)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima Odbora direktora)

PAVLE ĐUROVIĆ 0802976210262

Adresa:

Uloga: Sekretar

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (u skladu sa zakonom)

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

SUSANNE KROGMANN C73ZT9M8Y

Adresa: NJEMAČKA

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa Statutom i internim aktima Društva.)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima Odbora direktora)

MICHAEL JOCHEN FRANK C4WV54R97

Adresa: BUDIMPEŠTA MAĐARSKA

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa Statutom i internim aktima Društva)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima Odbora direktora)

VLADAN PEKOVIĆ 3107971210036

Adresa: TOLOŠKI APARTMANI BB. PODGORICA

Uloga: Direktor za informacione tehnologije

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa Statutom i internim aktima društva)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (sa ostalim članovima izvršnog upravnog odbora)

JOVICA GJORGJEŠKI B 0502307

Adresa: MAKEDONIJA

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa Statutom i internim aktima Društva)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima Odbora direktora)

PAVLE GEGAJ 1209983210309

Adresa: GOSPOŠTINA BB BUDVA

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa Statutom i internim aktima Društva)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima Odbora direktora)

VLADIMIR IVANOVSKI B0949049

Adresa: SKOPLJE MAKEDONIJA

Uloga: Izvršni upravni odbor

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (sa ostalim članovima Izvršnog Upravnog Odbora)

REVIZORI:

PREDUZEĆE ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE

"PRICEWATERHOUSECOOPERS" D.O.O. - PODGORICA 02656337

Adresa: POSLOVNI CENTAR "KRUŠEVAC", RIMSKI TRG 50 PODGORICA

Izdato: 23.01.2017 godine u 11:14h

MP

Pomoćnik direktora

Veljko Blagojević



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE

PORESKA I PRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 246099

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je VIDAK STANIĆ dostavio-la dokument za Promjena akcionarskog društva – AD - CRNOGORSKI TELEKOM - AKCIONARSKO DRUŠTVO iz PODGORICA, registarski broj:40000618 sa sljedećim priložima:

Odluka o razrešenju pomoćnika izvršnog direktora

Zahtjev

Dokaz o uplaćenju naknadi za objavljivanje podataka u "Službenom listu Crne Gore"

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Punomoćje

Obrazac

Datum prijema dokumentacije: 23.1.2017. god.

Podgorica, dana: 23.1.2017. god.

Dokument primio/la

Katarina Kasalica, Samostalna referentkinja

M.P.

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Zastupnička Punomoćnika

JMB:

050437110019

Država:

Cрна Гора

Ime i prezime:

VIAK STANIĆ

Opština:

PODGORICA

Telefon:

067-611-209

Mjesto:

PODGORICA

e-mail:

VIAK.STANIC@TELEKOM.CG

Ulica:

SVEŠTANA TRAJKOVICH

Broj:

5

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

 Označiti podatak koji se mijenja

PROMIENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt

Matični broj:

02288888

Registarski broj:

4-0000618/051

Puni naziv:

CRNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA

1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

 OD KD AD DOO NYO Ustanova Zadruga Ostali

1.2. Puni naziv:

*ukoliko je promjen puni naziv izvršite se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv:

1.4. Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

1.5. Podaci o Ugovoru / odluci
o osnivanju:

Datum zaključenja/donošenja:

2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opština:

2.2. Mjesto:

2.3. Ulica:

2.4. Broj:

3. NOVA ADRESA ZA PRUEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država:

3.2. Opština:

3.3. Mjesto:

3.4. Ulica:

3.5. Broj:

4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine

*ukoliko je označena promjena opštine izvršite se i preregistracija u Poreskom registru

4.2. Opština:

4.3. Mjesto:

4.4. Ulica:

4.5. Broj:

IZJAVA: Garantom za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



M.P.

5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA

5.1. Datum rješenja: _____

5.2. Broj rješenja: _____

*popunjava se samo ukoliko registraciji u CRPS prethodi registracija kod drugog državnog organa

 6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST

--	--	--

 7. NOVI OBLIK SVOJINE
 bez oznake svojine
 privatna
 zadružna
 dva ili više oblika svojine
 državna

 8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA

8.1. Telefon:

+	382			/					
+	382			/					
+	382			/					

8.2. Fax:

+	382			/					
---	-----	--	--	---	--	--	--	--	--

8.3. E-mail: _____

8.4. Adresa internet strane:

www.	_____
------	-------

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____

M.P. _____

9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

Povećanje
 Smanjenje

Osnovni kapital:	Prrije promjene	Iznos promjene	Nakon promjene
Ukupno (povećani+nenevćani):	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> novćani – iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> nenevćani – iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €

10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

Prestanak Registruje se Mijenja se udio

10.1. Status:

Osnivač Član DOO Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*upisat status

10.2. MB / JMB:

*za strani fizičko lice unjeti broj pasoša
 za strani pravno lice unjeti broj registracije u matičnom registru

10.3. Naziv / Ime i prezime:

10.4. Sjedište / Adresa:

Država: Opština: Mjesto: Ulica: Broj:

10.5. Udio

 %

IZJAVA: Garantujem za tačnost unjetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
- Upravni odbor
- Skupština
- Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak
- Imenuje se
- Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor
- Predsjednik organa upravljanja
- Član odbora direktora
- Član organa upravljanja
- Član upravnog odbora
- Sekretar društva
- Ovlašteni zastupnik
- Revizor
- Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

14069709210229

*za stvarno fizičko lice unijeti broj pasosa

12.3. Ime i prezime:

VLADIMIR BERANČIĆ

12.4. Adresa:

Država:

Crna Gora

Opština:

Podgorica

Mjesto:

Podgorica

Ulica:

Bu. Sv. Petra Cetinskog

Broj:

104

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena
- ograničena

U skladu sa statutom i imenim aktima društva

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno
- Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
- Sekretarom društva
- Direktorom društva
- Sa ostalim članovima Upravnog odbora

*upisati ako je drugačije od ponađenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

[Signature]

M.P.

13. OSTALE REGISTRACIJE

Osim postojeće registracije u CRPS-u izvršiti i registracije u:

13.1. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

Broj/ 02-22828

Datum/ 07.12.2016

Na osnovu člana 30, stav 2, tačka 5 Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, Odbor direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica ("Društvo"), na III redovnoj sjednici održanoj 07.12. 2016. godine, donio je

Odluka (305/07122016)

Razrješenju Pomoćnika izvršnog direktora za korporativne poslove
(člana Izvršnog Upravnog Odbora)

Član I

Odbor direktora ovim odlučuje o sporazumnom prestanku radnog odnosa Pomoćnika izvršnog direktora za korporativne poslove (člana Izvršnog Upravnog Odbora), g-dina Vladimira Beratovića, te istog razrješava sa pozicije Pomoćnika izvršnog direktora za korporativne poslove (člana Izvršnog Upravnog Odbora) počev od 31. decembra 2016. godine.

Član II


U ime Poslodavca, Sporazum o prestanku radnog odnosa između Društva i Pomoćnika izvršnog direktora za korporativne poslove (člana Izvršnog Upravnog Odbora), potpisuje predsjednik Odbora direktora i Izvršni direktor Društva.

Dodatno, Odbor direktora ovim odobrava preporuku Komiteta za naknade u vezi sa uslovima realizacije prestanka radnog odnosa Pomoćnika izvršnog direktora za korporativne poslove (člana Izvršnog Upravnog Odbora).

Član III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Podgorica, 07.12.2016.
Predsjednik Odbora direktora
Crnogorskog Telekom a.d.
g-din Janos Szabo



Obrazloženje

Imajući u vidu postignuti dogovor, Odbor direktora je odlučio da se sporazumno raskine ugovor o radu sa Pomoćnikom izvršnog direktora za korporativne poslove (člana Izvršnog Upravnog Odbora), gospodinom Vladimirom Beratovićem, te istog razrješava sa pozicije Pomoćnika izvršnog direktora za korporativne poslove (člana Izvršnog Upravnog Odbora) počev od 31. decembra 2016. godine.

Crnogorski Telekom a.d. Podgorica

Direktorat korporativnih i pravnih poslova i Sekretarijat Društva

Broj: 07-421

Podgorica 12. 01. 2017

**Centralni Registar Privrednih Subjekata Poreske Uprave
Crne Gore**

Predmet: Zahtjev

Ovim zahtjevom Vam se obraćamo da izvršite brisanje iz registra odgovornih lica za društvo Crnogorski Telekom a.d. Podgorica i to za:

- Vladimira Beratovića

člana Izvršnog Upravnog Odbora.

Direktor:

Đurović Pavle, dipl. pravnik

Pavle Đurović



Dostaviti:

-1x naslovu

-1x uz predmet

-1x a/a

Crnogorski Telekom a.d.Podgorica

Direktorat korporativnih i pravnih poslova i Sekretarijat društva

Broj 07-421/2


Podgorica, 12. 01. 2017

PUNOMOĆJE

Ovlašćuje se Stanić Vidak, JMB 0507977210019, dipl. pravnik za zastupanje ovog Društva u postupku predaje dokumentacije neophodne za promjenu podataka Crnogorskog Telekom AD Podgorica u CRPS, kao i za preuzimanje istog po rješenju.

DIREKTOR

Pavle Đurović, dipl. pravnik





**CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA**

Broj: 4 - 0000618 / 052

U Podgorici, dana 12.01.2017.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11), rješavajući po prijavi za registraciju promjene akcionarskog društva CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA, broj 245838 podnijetoj dana 12.01.2017 u 11:58:48, preko

Ime i prezime: VIDAK STANIĆ

JMBG ili br.pasoša: 0507977210019

Adresa: SVETOZARA MARKOVIĆA BR.5 PODGORICA CRNA GORA

donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA - registarski broj 4 - 0000618, PIB 02289377 , i to:

Izvršni upravni odbor:

Briše se:

VLADIMIR BERATOVIĆ

JMBG/BR.PASOŠA: 1406970210229

Obrazloženje

Podnosilac je dana 12.01.2017 u 11:58:48 podnio prijavu za registraciju promjene akcionarskog društva CRNOGORSKI TELEKOM. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

Visina naplaćene naknade za registraciju propisana je članom 87 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11).

Savjetnik III
Dijana Filipović
Dijana Filipović

M.P.

Veljko Blegojević
Pomoćnik direktora
Veljko Blegojević

Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8, 00 EUR, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se upućuje u korist računa 832-3161-26-Administrativna taksa.



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 4 - 0000618 / 051
PIB: 02289377

Datum registracije: 02.08.2002.
Datum promjene podataka: 06.09.2016.

CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA

Broj važeće registracije: /051

Skraćeni naziv: CRNOGORSKI TELEKOM

Telefon:

eMail:

Datum zaključivanja ugovora: 28.10.1998.

Datum donošenja Statuta: 19.07.2002. Datum promjene Statuta: 21.01.2015.

Adresa glavnog mjesta poslovanja:

Adresa za prijem službene pošte: MOSKOVSKA 29 PODGORICA

Adresa sjedišta: MOSKOVSKA 29 PODGORICA

Pretežna djelatnost: 6110 Kablovske telekomunikacije

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA

Oblik svojine:

Porijeklo kapitala:

Upisani kapital: 123.858.195,54Euro (Novčani 123.858.195,54Euro, nenovčani 0,00Euro)

Stari registarski broj: 1-17542-00, 50085343/027 i
50070480/0027

LICA U DRUŠTVU:

MILJA ZEKOVIĆ 1409971213018

Adresa: KOSIĆ B.B. DANILOVGRAD

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (u skladu sa Zakonom)

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

MILJA ZEKOVIĆ 1409971213018

Adresa: KOSIĆ B.B. DANILOVGRAD

Uloga: Izvršni upravni odbor

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa Statutom i internim aktima društva)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (sa ostalim članovima izvršnog upravnog odbora)

VLADIMIR BERATOVIĆ 1406970210229

Adresa: BUL. SV. PETRA CETINJSKOG BR. 104 PODGORICA

Uloga: Izvršni upravni odbor

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa Statutom i internim aktima društva)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (sa ostalim članovima izvršnog upravnog odbora)

JANOS SZABO ZN 230140

Adresa: HODMEZOVASARHELY MAĐARSKA

Uloga: Predsjednik Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa Statutom i internim aktima Društva)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa ostalim članovima Odbora Direktora)

JANOS SZABO ZN 230140

Adresa: HODMEZOVASARHELY MAĐARSKA

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa Statutom i internim aktima Društva)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima Odbora direktora)

PAVLE ĐUROVIĆ 0802976210262

Adresa:

Uloga: Sekretar

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (u skladu sa zakonom)

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

SUSANNE KROGMANN C732T9M8Y

Adresa: NJEMAČKA

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa Statutom i internim aktima Društva.)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima Odbora direktora)

MICHAEL JOCHEN FRANK C4WV54R97

Adresa: BUDIMPEŠTA MAĐARSKA

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa Statutom i internim aktima Društva)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima Odbora direktora)

VLADAN PEKOVIĆ 3107971210036

Adresa: TOLOŠKI APARTMANI BB. PODGORICA

Uloga: Direktor za informacione tehnologije

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa Statutom i internim aktima društva)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (sa ostalim članovima izvršnog upravnog odbora)

JOVICA GJORGJESKI B 0502307

Adresa: MAKEDONIJA

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa Statutom i Internim aktima Društva)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima Odbora direktora)

PAVLE GEGAJ 1209983210309

Adresa: GOSPOŠTINA BB BUDVA

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa Statutom i internim aktima Društva)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima Odbora direktora)

VLADIMIR IVANOVSKI B0949049

Adresa: SKOPLJE MAKEDONIJA

Uloga: Izvršni upravni odbor

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (sa ostalim članovima Izvršnog Upravnog Odbora)

REVIZORI:

**PREDUZEĆE ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE
"PRICEWATERHOUSECOOPERS" D.O.O. - PODGORICA 02656337**

Adresa: POSLOVNI CENTAR "KRUŠEVAC", RIMSKI TRG 50 PODGORICA

Izdato: 12.01.2017 godine u 13:00h

MP

Pomoćnik direktora

Veljko Blagojević

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Zastupnika Pomocnika

JMB:

Država:

Ime i prezime:

VIDAK STAVIĆ

Opština:

Telefon:

Mjesto:

e-mail:

Ulica:

Broj:

državu izdavanja

 Označiti podatak koji se mijenja

PROMIENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt

Matični broj:

02285377

Registarski broj:

4-0000518

Puni naziv:

CARNIČARSKI TELEKOM AD PODGORICA

1. PROMIENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

 OD KD AD DOO NVO Ustanova Zadruga Ostali

1.2. Puni naziv:

*ukoliko je promjen puni naziv izvršice se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv:

1.4. Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

1.5. Podaci o Ugovoru / odluci
o osnivanju:

Datum zaključenja/donošenja:

2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opština:

2.2. Mjesto:

2.3. Ulica:

2.4. Broj:

3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država:

3.2. Opština:

3.3. Mjesto:

3.4. Ulica:

3.5. Broj:

4. NOVA ADRESA GLAVNOG MIJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine

*ukoliko je označena promjena opštine izvršice se i preregistracija u Poreskom registru

4.2. Opština:

4.3. Mjesto:

4.4. Ulica:

4.5. Broj:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

 bez oznake projekta kapitala
 domaći
 strani
 mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

 Povećanje
 Smanjenje

Osnovni kapital:	Prije promjene	Iznos promjene	Nakon promjene
Ukupno (novčani+nenovčani):	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> novčani – iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> nenovčani – iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €

10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

 Prestanak
 Registruje se
 Mijenja se udio

10.1. Status:

 Osnivač
 Član DOO
 Ortak
 Komanditor
 Komplementar
 Zadrugar
 Druga

*upisati status

10.2. MB / JMB:

*za staro fizičko lice unijeti broj pasoša

za staro pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registra

10.3. Naziv / Ime i prezime:

10.4. Sjedište / Adresa:

Država

Opština

Mjesto:

Ulica:

Broj:

10.5. Udio

 %

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
- Upravni odbor
- Skupština
- Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak
- Imenuje se
- Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor
- Predsjednik organa upravljanja
- Član odbora direktora
- Član organa upravljanja
- Član ^{Revizor} upravnog odbora
- Sekretar društva
- Ovlašteni zastupnik
- Revizor
- Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

[Redacted]

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

VLADIMIR BEBATOVIĆ

12.4. Adresa:

- Država
- Opština
- Ulica:

[Redacted address information]

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena
- ograničena

U skladu sa statutom i imenicom društva

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašten da djeluje

- Pojedinačno
- Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
- Sekretarom društva
- Direktorom društva

SA OPŠTIM ČLANOVIMA HVALSKOG UPRAVNOG ODBORA

*upisati ako je drugačije od primđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

[Handwritten signature]

M.P.

13. OSTALE REGISTRACIJE

Osim postojeće registracije u CRPS-u izvršiti i registracije u:

13.1. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unjetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.




CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SJBJEKATA
U Podgorici, dana 12.1.2017

**OGLAS
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU REPUBLIKE CRNE GORE**

Dana 12.01.2017, pod registarskim brojem 4-0000618/052 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA. Odlukom od 07.12.2016. godine briše se član izvršnog upravnog odbora VLADIMIR BERATOVIĆ. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

M.P.

Pomoćnik direktora
Zr. Veljko Blagojević



Crnogorski Telekom a.d.Podgorica

Direktorat korporativnih i pravnih poslova i Sekretarijat društva

Broj 07-421/2

Podgorica, 12. 01. 2017


PUNOMOĆJE

Ovlašćuje se Stanić Vidak, JMBG [redacted], i. pravnik za zastupanje ovog Društva u postupku predaje dokumentacije neophodne za promjenu podataka Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica u CRPS, kao i za preuzimanje istog po rješenju.

DIREKTOR

Pavle Đurović, d. pl. pravnik

Pavle Đurović





CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 245838

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je VIDAK STANIĆ dostavio-la dokument za Promjena akcionarskog društva – AD - CRNOGORSKI TELEKOM - AKCIONARSKO DRUŠTVO iz PODGORICA, registarski broj:40000618 sa slijedećim priložima:

Dokaz o uplaćenju naknadi za objavljivanje podataka u "Službenom listu Crne Gore"

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Punomoćje

Obrazac

odluka



P. odbrg

Datum prijema dokumenata: 12.1.2017 god.

Podgorica, dana: 12.1.2017. god.

Dokument primio/la



Biljana Abramović, Samostalna referentkinja



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj: 4 - 0000618 / 053

U Podgorici, dana 10.04.2017.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11), rješavajući po prijavi za registraciju promjene akcionarskog društva CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA, broj 249006 podnijetoj dana 07.04.2017 u 11:46:30, preko

Ime i prezime: VIDAK STANIĆ

donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA - registarski broj 4 - 0000618, PIB 02289377 , i to:

V.D. pomoćnika izvršnog direktora za finansije :

Registruje se - upisuje se: GORDANA BLAGOJEVIĆ

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno - U skladu sa Statutom i internim aktima društva

Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (sa ostalim članovima izvršnog upravnog odbora.)

Izvršni upravni odbor:

Briše se:

VLADIMIR IVANOVSKI

Obrazloženje

Podnosilac je dana 07.04.2017 u 11:46:30 podnio prijavu za registraciju promjene akcionarskog društva CRNOGORSKI TELEKOM. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

Visina naplaćene naknade za registraciju propisana je članom 87 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11).

[Handwritten signature]

11.04.2017.

Sam. savjetnik II

Mañja Mićković

M.P.

Pomoćnik Direktora

Steljko Blagojević

Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8, 00 EUR, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se upućuje u korist računa 832-3161-26-Administrativna taksa.



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 4 - 0000618 / 052
PIB: 02289377

Datum registracije: 02.08.2002.
Datum promjene podataka: 23.01.2017.

CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA

Broj važeće registracije: /052

Skraćeni naziv: CRNOGORSKI TELEKOM

Telefon:

eMail:

Datum zaključivanja ugovora: 28.10.1998.

Datum donošenja Statuta: 19.07.2002. Datum promjene Statuta: 21.01.2015.

Adresa glavnog mjesta poslovanja:

Adresa za prijem službene pošte: MOSKOVSKA 29 PODGORICA

Adresa sjedišta: MOSKOVSKA 29 PODGORICA

Pretežna djelatnost: 6110 Kablovske telekomunikacije

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA

Oblik svojine:

Porijeklo kapitala:

Upisani kapital: 123.858.195,54Euro (Novčani 123.858.195,54Euro, nenovčani 0,00Euro)

Stari registarski broj: 1-17542-00, 50085343/027 i
50070480/0027

LICA U DRUŠTVU:

MILIJA ZEKOVIĆ [REDACTED]

Adresa: KOSIĆ [REDACTED]

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (u skladu sa Zakonom)

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

MILIJA ZEKOVIĆ [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Izvršni upravni odbor

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa Statutom i internim aktima društva)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (sa ostalim članovima izvršnog upravnog odbora)

JANOS SZABO [REDACTED]

Adresa: HOD [REDACTED]

Uloga: Predsjednik Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa Statutom i internim aktima Društva)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa ostalim članovima Odbora Direktora)

JANOS SZABO [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa Statutom i internim aktima Društva)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima Odbora direktora)

PAVLE ĐUROVIĆ 0802976210262

Adresa:

Uloga: Sekretar

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (u skladu sa zakonom)

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

SUSANNE KROGMANN [REDACTED]

Adresa: NJEMAČKA

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa Statutom i Internim aktima Društva.)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima Odbora direktora)

MICHAEL JOCHEN FRANK [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa Statutom i internim aktima Društva)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima Odbora direktora)

VLADAN PEKOVIĆ [redacted]

Adresa: [redacted]

Uloga: Direktor za informacione tehnologije

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa Statutom i internim aktima društva)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (sa ostalim članovima izvršnog upravnog odbora)

JOVICA GJORGJESKI B 0502307

Adresa: [redacted]

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa Statutom i internim aktima Društva)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima Odbora direktora)

PAVLE GEGAJ [redacted]

Adresa: GOS [redacted]

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa Statutom i internim aktima Društva)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima Odbora direktora)

VLADIMIR IVANOVSKI B0949049

Adresa: [redacted]

Uloga: Izvršni upravni odbor

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (sa ostalim članovima Izvršnog Upravnog Odbora)

REVIZORI:

PREDUZEĆE ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE

"PRICEWATERHOUSECOOPERS" D.O.O. - PODGORICA 02656337

Adresa: POSLOVNI CENTAR "KRUŠEVAC", RIMSKI TRG 50 PODGORICA

*VRŠILAC
IZVRŠNOG
FINANSIJSKOG
ODBORA ZA
DUGNOSTI POMOĆNIKA
DIREKTORA ZA
SOVETANA BLAGOJEVIĆA*

Izdato: 07.04.2017 godine u 11:50h

MP

Pomoćnik direktora

Veljko Blagojević



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 249006

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je VIDAK STANIĆ dostavio-la dokument za Promjena akcionarskog društva – AD - CRNOGORSKI TELEKOM - AKCIONARSKO DRUŠTVO iz PODGORICA, registarski broj:40000618 sa sljedećim priložima:

Kopija lične karte

Odluka o razrešenju pomoćnika izvršnog direktora za finansije

Odluka o imenovanju pomoćnika izvršnog direktora za finansije

Obrazac

Punomoćje

Dokaz o uplaćenju naknade za objavljivanje podataka u "Službenom listu Crne Gore"

Dokaz o uplaćenju naknade za upis u CRPS

Saglasnost

Datum prijema dokumentacije: 7.4.2017. god.

Podgorica, dana: 7.4.2017. god.

Dokument primio/la

[Handwritten signature]
07.04.2017.



na Abramović, Samostalna referentkinja

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Zastupnika Punomoćnika

JMB:

Država:

Ime i prezime:

Opština:

Telefon:

Mjesto:

e-mail:

Ulica:

*za strana fizička lica unijeti broj pasoha i državu izdava

 Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt

Matični broj:

02285347

Registarski broj:

4-0000618

Puni naziv:

CEKINGOSKI TELEKOM AD PODGORICA

1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

 ON KD AD DON NVO Ustanova Zadruga Ostali

1.2. Puni naziv:

*ukoliko je promjen puni naziv izvršio se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv:

1.4. Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

1.5. Podaci o Ugovoru / odluci
o osnivanju:

Datum zaključenja/donošenja:

2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opština:

2.2. Mjesto:

2.3. Ulica:

2.4. Broj:

3. NOVA ADRESA ZA PRUEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država:

3.2. Opština:

3.3. Mjesto:

3.4. Ulica:

3.5. Broj:

4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine

*ukoliko je označena promjena opštine izvršio se i preregistracija u Poreskom registru

4.2. Opština:

4.3. Mjesto:

4.4. Ulica:

4.5. Broj:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



M.P.

5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA:

5.1. Datum rješenja:

5.2. Broj rješenja:

*popunjava se samo ukoliko registraciji u CRPS prethodi registraciji kod drugog državnog organa

6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST

7. NOVI OBLIK SVOJINE:

 bez oznake svojine
 privatna
 zadružna
 dva ili više oblika svojine
 državna

8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA

8.1. Telefon:

+	382								
+	382								
+	382								

8.2. Fax:

+	382								
---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

8.3. E-mail:

8.4. Adresa internet strane:

www.

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

9. KAPITAL - PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

 bez oznake porijekla kapitala
 domaći
 strani
 mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

 Povećanje
 Smanjenje

Osnovni kapital:

	Prije promjene	Iznos promjene	Nakon promjene
Ukupno (novčani+nonovčani):	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> novčani - iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> nonovčani - iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €

10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

 Prestanak
 Regstruje se
 Mijenja se udio

10.1. Status:

 Osnivač
 Član DOO
 Ortak
 Komanditor
 Komplementar
 Zadrugar
 Drugo

*upisati status

10.2. MB / JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša
za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

10.3. Naziv / Ime i prezime:

10.4. Sjedište / Adresa:

Država:

Opština:

Mjesto:

Ulica:

Broj:

10.5. Udio

 %

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora
 Sekretar društva Ovlašteni zastupnik Revizor Drugo

Član Upravnog odbora

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

VLADIMIR IVANOVSKI

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

Broj:

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponudeneog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
- Upravni odbor
- Skupština
- Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak
- Imenuje se
- Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor
- Predsjednik organa upravljanja
- Član odbora direktora
- Član organa upravljanja
- Član upravnog odbora
- Sekretar društva
- Ovlašteni zastupnik
- Revizor
- Drugo

UČESNIK UPOSREDOVANJE
IZVANJSKOG DIREKTORA ZA FINANSIJE

* upisati status

12.2. JMB:

[Redacted]

*za stranu fiz. iko lice unijeti broj pasosa

12.3. Ime i prezime:

GORANA BLAGOŠEVIĆ

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

[Redacted]

12.5. Ovlaštenja u

- neograničena
- ograničena

U SKLADU SA STATUTOM I INTERNIM
AKTIMA DRUŠTVA

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašten da djeluje

- Pojedinačno
- Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organu upravljanja
- Sekretarom društva
- Direktorom društva

SA OSTALIM ČLANOVIMA IZVANJSKOG UPRAVNOG ODBORA

*upisati ako je drugačije od ponudjenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

[Handwritten signature]

M.P.

13. OSTALE REGISTRACIJE

Osim postojeće registracije u CRPS-u izvršiti i registracije u:

13.1. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.


Potpis podnosioca:

M.P.



PODIJELI DOŽIVLJAJ.

Ovim potvrđujem da sam saglasna sa imenovanjem na poziciju vršioca dužnosti Pomoćnika izvršnog direktora za finansije Crnogorskog Telekom AD Podgorica.


Gordana Blagojević

Na osnovu člana 30 stav 2, tačka 5 Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica ("Društvo") Odbor direktora Društva, na XI vanrednoj sjednici održanoj 27.marta 2017.godine, glasanjem putem faksa, donio je

 Crnogorski Telekom
A.D. Podgorica Odluku (315/2/0320/1)
Broj/ 02-5703
Datum/ 27.03.2017

razrješenju Pomoćnika izvršnog direktora za Finansije Društva

imenovanju vršioca dužnosti Pomoćnika izvršnog direktora za Finansije Društva

Član I

Odbor direktora ovim razrješava Pomoćnika izvršnog direktora za Finansije Društva (člana Izvršnog Upravnog Odbora), g-dina Vladimira Ivanovskog, te odlučuje o sporazumnom prestanku radnog odnosa g-dina Vladimira Ivanovskog od 31.03.2017. godine.


Član II

Odbor direktora ovim imenuje g-đu-a Gordanu Blagojević za vršioca dužnosti Pomoćnika izvršnog direktora za Finansije Društva (člana izvršnog Upravnog Odbora), počev od 01.04.2017. godine

Odbor direktora ovim usvaja relevantne preporuke Odbora za naknade i odobrava dodjeljivanje predloženog paketa naknade g-đi Gordani Blagojević za period trajanja vršenja dužnosti Pomoćnika izvršnog direktora za finansije Društva.

Član III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsjednik Odbora direktora
Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

g-din Anos Szabo

Obrazloženje

Imajući u vidu postignuti sporazum, Odbor Direktora ovom Odlukom odlučuje o prestanku radnog odnosa Pomoćnika izvršnog direktora za finansije Društva, g-din-a Vladimira Ivanovskog od 31.03.2017. godine, te imenuje g-đu Gordanu Blagojević za vršioca dužnosti Pomoćnika izvršnog direktora za finansije Društva od 01.04.2017. godine, kako je prethodno navedeno.



Crnogorski Telekom
A.D. Podgorica

Broj /

07-0787

Datum /

07.04.2017

Crnogorski Telekom a.d. Podgorica

Direktorat za korporativne i pravne poslove i Sekretarijat Društva

Broj

Podgorica,

PUNOMOĆJE

Ovlašćuje se Stanić Vidak, dipl. pravnik za zastupanje ovog Društva u postupku predavanja dokumentacije neophodne za izvršenje promjena u Centralnom registru privrednih subjekata Poreske uprave, te preuzimanja rješenja po izvršenim promjenama.



DIREKTOR

Pavle Đurović, dipl. pravnik

PODGORICA



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj: 4 - 0000618 / 054

U Podgorici, dana 24.05.2017.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11), rješavajući po prijavi za registraciju promjene akcionarskog društva CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA, broj 250450 podnijetoj dana 17.05.2017 u 10:41:23, preko

Ime i prezime: VIDAK STANIĆ

donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA - registarski broj 4 - 0000618, PIB 02289377 , i to:

V.D. pomoćnika izvršnog direktora za finansije :

Briše se: GORDANA BLAGOJEVIĆ

Izvršni upravni odbor:

Briše se: MILIJA ZEKOVIĆ

Direktor za informacione tehnologije:

Briše se: VLADAN PEKOVIĆ

Obrazloženje

Podnosilac je dana 17.05.2017 u 10:41:23 podnio prijavu za registraciju promjene akcionarskog društva CRNOGORSKI TELEKOM. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

Visina naplaćene naknade za registraciju propisana je članom 87 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11).


26.05.2017.
[Handwritten signature]

Sam. savjetnik II

M.P.

Pomoćnik direktora

Marija Mičković


Veljko Blagojević

Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8, 00 EUR, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se upućuje u korist računa 832-3161-26-Administrativna taksa.



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 4 - 0000618 / 053
PIB: 02289377

Datum registracije: 02.08.2002.
Datum promjene podataka: 10.04.2017.

CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA

Broj važeće registracije: /053

Skraćeni naziv: CRNOGORSKI TELEKOM
Telefon:
eMail:
Datum zaključivanja ugovora: 28.10.1998.
Datum donošenja Statuta: 19.07.2002. Datum promjene Statuta: 21.01.2015.
Adresa glavnog mjesta poslovanja:
Adresa za prijem službene pošte: MOSKOVSKA 29 PODGORICA
Adresa sjedišta: MOSKOVSKA 29 PODGORICA
Pretežna djelatnost: 6110 Kablovske telekomunikacije
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA
Oblik svojine:
Porijeklo kapitala:
Upisani kapital: 123.858.195,54Euro (Novčani 123.858.195,54Euro, nenovčani 0,00Euro)
Stari registarski broj: 1-17542-00, 50085343/027 i
50070480/0027

LICA U DRUŠTVU:

MILJA ŽEKOVIĆ [redacted]

Adresa: [redacted]

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (u skladu sa Zakonom)

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

⇒ OSTALE

MILJA ŽEKOVIĆ [redacted]

Adresa: [redacted]

Uloga: Izvršni upravni odbor

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa Statutom i internim aktima društva)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (sa ostalim članovima izvršnog upravnog odbora)

JANOS SZABO ZN 230140

Adresa: [redacted]

Uloga: Predsjednik Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa Statutom i internim aktima Društva)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa ostalim članovima Odbora Direktora)

JANOS SZABO ZN 230140

Adresa: [redacted]

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa Statutom i internim aktima Društva)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima Odbora direktora)

PAVLE ĐUROVIĆ [redacted]

Adresa:

Uloga: Sekretar

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (u skladu sa zakonom)

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

SUSANNE KROGMANN C73ZT9M8Y

[redacted]
Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa Statutom i internim aktima Društva.)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima Odbora direktora)

MICHAEL JOCHEN FRANK C4WV54R97

[redacted]
Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa Statutom i internim aktima Društva)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima Odbora direktora)

VLADAN PEKOVIĆ [redacted]

Adresa: [redacted]

Uloga: Direktor za informacione tehnologije

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa Statutom i internim aktima društva)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (sa ostalim članovima izvršnog upravnog odbora)

JOVICA GJORGJESKI B OSO2307

Adresa: [redacted]

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa Statutom i internim aktima Društva)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima Odbora direktora)

PAVLE GEGAJ [redacted]

Adresa: GO [redacted]

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa Statutom i internim aktima Društva)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima Odbora direktora)

GORDANA BLAGOJEVIĆ [redacted]

Adresa: [redacted]

Uloga: V.D. pomoćnika izvršnog direktora za finansije

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa Statutom i internim aktima društva)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (sa ostalim članovima izvršnog upravnog odbora.)

REVIZORI:

**PREDUZEĆE ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE
"PRICEWATERHOUSECOOPERS" D.O.O. - PODGORICA 02656337**

Adresa: POSLOVNI CENTAR "KRUŠEVAC", RIMSKI TRG 50 PODGORICA

Izdato: 17.05.2017 godine u 12:26h

MP

Pomoćnik direktora

Veljko Blagojević



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 250450

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je ^AVIDAK STANIĆ dostavio-la dokument za Promjena akcionarskog društva – AD - CRNOGORSKI TELEKOM - AKCIONARSKO DRUŠTVO iz PODGORICA, registarski broj:40000618 sa sljedećim priložima:

Dokaz o uplaćenju naknadi za objavljivanje podataka u "Službenom listu Crne Gore"

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Punomoćje

Obrazac

Odluka o promjeni izvršnog direktora

(POMOĆ)



Datum prijema dokumentacije: 17.5.2017. god.

Podgorica, dana: 17.5.2017. god.

Dokument primio/la

MP

Magdalena Peruničić, Samostalna referentkinja

M.P.

Bogdan Stanić

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Zastupnika Punomoćnika

JMB:

Ime i prezime:

VIŠAK STAVIĆ

Opština:

PODGORICA

Telefon:

e-mail:

 Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt

Matični broj:

022 85347

Registarski broj:

4-0000518

Puni naziv:

CAPOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA

1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

 OD KD AD DOO NVO Ustanova Zadruga Ostali

1.2. Puni naziv:

*ukoliko je promjen puni naziv izvršio se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv:

1.4. Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

1.5. Podaci o Ugovoru / odluci
o osnivanju:

Datum zaključenja/donošenja:

2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opština:

2.2. Mjesto:

2.3. Ulica:

2.4. Broj:

3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država:

3.2. Opština:

3.3. Mjesto:

3.4. Ulica:

3.5. Broj:

4. NOVA ADRESA GLAVNOG MIJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine

*ukoliko je označena promjena opštine izvršio se i preregistracija u Poreskom registru

4.2. Opština:

4.3. Mjesto:

4.4. Ulica:

4.5. Broj:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



M.P.

5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA

5.1. Datum rješenja:

5.2. Broj rješenja:

*popunjava se samo ukoliko registraciji u CRPS prethodi registracija kod drugog državnog organa

6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST

--	--	--	--

7. NOVI OBLIK SVOJINE

 bez oznake svojine
 privatna
 zadružna
 dva ili više oblika svojine
 državna

8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA

8.1. Telefon:

-	382			/						
-	382			/						
+	382			/						

8.2. Fax:

+	382			/						
---	-----	--	--	---	--	--	--	--	--	--

8.3. E-mail:

8.4. Adresa internet strane:

 www.

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

bez oznake projekta kapitala domaći strani mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

Povećanje
 Smanjenje

Osnovni kapital:

	Prije promjene	Iznos promjene	Nakon promjene
Ukupne (novčani+nenovčani):	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> novčani – iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> nenovčani – iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €

10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

Prestanak Regstruje se Mijenja se udio

10.1. Status:

Osnivač Član DOO Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*upisat: status

10.2. MB / JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša
za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

10.3. Naziv / ime i prezime:

10.4. Sjedište / Adresa:

Država: Opština: Mjesto: Ulica: Broj:

10.5. Udio

 %

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____

M.P. _____

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora
 Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

U.O. PROMJENA PODATAKA
 DIREKTORA ZA FINANSJE

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

GORDANA BLAGOŠEVIĆ

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena ograničena

U SKLADU SA STATUTOM I IZVEŠTAJIMA OVOJNA Društva

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašten da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

 SA OSTALIM ČLANOVIMA Društva IZVEŠTAJIMA OVOJNA Društva

*upisati ako je drugačije od ponudjenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



M.P.

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Druga

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora
 Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

Promjena Hrvatskog društva
 za tehničko i inženjersko
 * upisati status TEHNIČAR

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

VLADAN PEKONIĆ

12.4. Adresa:

Država:

Opština:

Ulica:

12.5. Ovlašćenja u prom

- neograničena ograničena

U skladu sa Statutom i Ugovorom akcionara društva

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

 Sa ostalim članovima upravnog odbora društva


*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



M.P.

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
- Upravni odbor
- Skupština
- Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak
- Imenuje se
- Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor
- Predsjednik organa upravljanja
- Član odbora direktora
- Član organa upravljanja
- Član upravnog odbora
- Sekretar društva
- Ovlašteni zastupnik
- Revizor
- Drugo

ČLAN ODBORA PORESKIH
POSREDOVAČA

* upisati status prema čl. 102. Zakona
(Član upravnog odbora)

12.2. JMB:

[Redacted box]

*za strano fizičko lice unijeti broj pasosa

12.3. Ime i prezime:

MILICA ŽEKUŠIĆ

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica

[Redacted address box]

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena
- ograničena

U skladu sa Statutom i Upravnom poslovnicom društva

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno
- Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
- Sekretarom društva
- Direktorom društva

SA OSTALIM ČLANOVIMA PORESKIH POSREDOVAČA ODBORA

*upisati ako je drugačije od ponudenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

[Handwritten signature]

M.P.

13. OSTALE REGISTRACIJE

Osim postojeće registracije u CRPS-u izvršiti i registracije u:

13.1. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.



T . . . Crnogorski Telekom
A.D. Podgorica

Broj/ 02-8064

Datum/ 26.04.2017

PODIJELI DOŽIVLJAJ.

Na osnovu člana 30, stav 2, tačka 5 Statuta Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica (u daljem tekstu: "Društvo") Odbor direktora Društva, na 5. redovnoj sjednici održanoj 26.04.2017. godine, putem video veze, donosi

Odluku (327/26042017)

Ukidanju pozicija Pomoćnika izvršnog direktora (članova Izvršnog Upravnog Odbora) u Društvu

Član I

U skladu sa promjenama u organizacionoj strukturi Društva, implementiranim kroz Opis organizacionih jedinica, pozicije Pomoćnika izvršnog direktora (članova Izvršnog Upravnog Odbora) prestaju da postoje.

U skladu sa prethodnim stavom, Pomoćnik izvršnog direktora za tehniku i informacione tehnologije - gđin Vladan Peković, vršilac dužnosti Pomoćnika izvršnog direktora za komercijalne poslove - gđin Milija Zeković i vršilac dužnosti Pomoćnika izvršnog direktora za finansije - gđa Gordana Blagojević, se razrješavaju sa ovih pozicija.


Član II

Stupanjem na snagu ove Odluke, Odluka br. 02-25588 od 25.09.2013. godine, Odluka br. 02-12281 od 5.07.2016. godine i Odluka br. 02-5903 od 27.03.2017. godine, se mijenjaju u skladu sa članom I ove Odluke.

Član III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Telekoma a.d. Podgorica





PODIJELI DOŽIVLJAJ.

Obrazloženje

U skladu sa promjenama u organizacionoj strukturi Društva, implementiranim kroz Opis organizacionih jedinica, a koje su rezultirale ukidanjem pozicija Pomoćnika izvršnog direktora, Odbor direktora je odlučio saglasno predloženom.

Crnogorski Telekom a.d. Podgorica

Direktorat korporativnih i pravnih poslova i Sekretarijat društva

Broj

Podgorica,

Broj/ 07-9809
Datum/ 12.05.2017

PUNOMOĆJE

Ovlašćuje se Stanić Vidak, dipl. pravnik za zastupanje ovog Društva u postupku predaje dokumentacije neophodne za promjenu podataka Crnogorskog Telekoma AD Podgorica u CRPS, kao i za preuzimanje istog po rješenju.

DIREKTOR

Paule Đurović dipl. pravnik





**CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA**

Broj: 4 - 0000618 / 055

U Podgorici, dana 20.06.2017.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11), rješavajući po prijavi za registraciju promjene akcionarskog društva CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA, broj 251508 podnijetoj dana 09.06.2017 u 12:33:31, preko

Ime i prezime: VIDAK STANIĆ

donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA - registarski broj 4 - 0000618, PIB 02289377, i to:

Statut:

Briše se: Statut od 21.01.2015

Registruje se - upisuje se: Statut od 31.05.2017

Član Odbora direktora:

Briše se: JANOS SZABO

MICHAEL JOCHEN FRANK

JOVICA GJORGJESKI

PAVLE GEGAJ

SUSANNE KROGMANN

Registruje se - upisuje se: SAŠA KRAMAR

JMBG/BR. PASOŠA: 003459505

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno - U skladu sa Statutom i internim

27.06.2017.
Džepić

aktima Društva

Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (Sa ostalim članovima Odbora direktora)

BALŠA ČAVLOVIĆ

JMBG/BR. PASOŠA:

Adresa: ANDRIJE PA

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno - U skladu sa Statutom i internim aktima Društva

Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (Sa ostalim članovima Odbora direktora)

NATAŠA RAPAIC

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno - U skladu sa Statutom i internim aktima Društva

Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (Sa ostalim članovima Odbora direktora)

SINIŠA ĐURANOVIĆ

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno - U skladu sa Statutom i internim aktima Društva

Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (Sa ostalim članovima Odbora direktora)

SUSANNE KROGMANN

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno - U skladu sa Statutom i internim aktima Društva

Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (Sa ostalim članovima Odbora direktora)

Predsjednik Odbora direktora:

Briše se: JANOS SZABO

Registruje se - upisuje se: SINIŠA ĐURANOVIĆ

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno - U skladu sa Statutom i internim aktima Društva

Ovlašćen da djeluje: Kolektivno (Sa ostalim članovima Odbora direktora)

Obrazloženje

Podnosilac je dana 09.06.2017 u 12:33:31 podnio prijavu za registraciju promjene akcionarskog društva CRNOGORSKI TELEKOM. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

Visina naplaćene naknade za registraciju propisana je članom 87 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11).

Skm. savjetnik III

Sanja Novičević
Sanja Novičević

M.P.

NAČELNICA

Dušanika Vujić
Dušanika Vujić

Prauna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8, 00 EUR, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se upućuje u korist računa 832-3161-26-Administrativna taksa.



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 4 - 0000618 / 054
PIB: 02289377

Datum registracije: 02.08.2002.
Datum promjene podataka: 24.05.2017.

CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA

Broj važeće registracije: /054

Skraćeni naziv: CRNOGORSKI TELEKOM
Telefon:
eMail:
Datum zaključivanja ugovora: 28.10.1998.
Datum donošenja Statuta: 19.07.2002. Datum promjene Statuta: 21.01.2015.
Adresa glavnog mjesta poslovanja:
Adresa za prijem službene pošte: MOSKOVSKA 29 PODGORICA
Adresa sjedišta: MOSKOVSKA 29 PODGORICA
Pretežna djelatnost: 6110 Kablovske telekomunikacije
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA
Oblik svojine:
Porijeklo kapitala:
Upisani kapital: 123.858.195,54Euro (Novčani 123.858.195,54Euro, nenovčani 0,00Euro)
Stari registarski broj: 1-17542-00, 50085343/027 i
50070480/0027

LICA U DRUŠTVU:

MILIJA ZKOVIĆ 1

Adresa:

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (u skladu sa Zakonom)

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

JANOS SZABO ZN 230140

Adresa:

Uloga: Predsjednik Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa Statutom i internim aktima Društva)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa ostalim članovima Odbora Direktora)

JANOS SZABO ZN 230140

Adresa:

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa Statutom i internim aktima Društva)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima Odbora direktora)

PAVLE ĐUROVIĆ

Adresa:

Uloga: Sekretar

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (u skladu sa zakonom)

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

SUSANNE KROGMANN

Adresa: NJEMAČKA

Uloga: Član Odbora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa Statutom i internim aktima Društva.)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima Odbora direktora)

MICHAEL JOCHEN FRANZ

Adresa:

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa Statutom i internim aktima Društva)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima Odbora direktora)

JOVICA GJORGJESKI B 0502307

Adresa: MAKEDONIJA

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa Statutom i internim aktima Društva)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima Odbora direktora)

Suzana Juranovic + dan ✓

Jasna Carlone ✓

Walter Repolic ✓

Sig Mawal ✓

Susanne Krogmann ✓

PAVLE GEGAJ

Adresa:

Uloga: član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa Statutom i internim aktima Društva)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa članovima Odbora direktora)

REVIZORI:

PREDUZEĆE ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE

"PRICEWATERHOUSECOOPERS" D.O.O. - PODGORICA 02656337

Adresa: POSLOVNI CENTAR "KRUŠEVAC", RIMSKI TRG 50 PODGORICA

Izdato: 09.06.2017 godine u 12:35h

MP

NAČELNICA

Dužanka Vujisić



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 251508

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je VIDAK STANIĆ dostavio-la dokument za Promjena akcionarskog društva – AD - CRNOGORSKI TELEKOM - AKCIONARSKO DRUŠTVO iz PODGORICA, registarski broj:40000618 sa sljedećim priložima:

Odluka o imenovanju članova Odbora direktora

Odluka o imenovanju predsjednika Odbora direktora

Odluka o razrješenju članova Odbora direktora

Saglasnost

Kopija pasoša

Kopija lične karte

Zapisnik

Statut društva

Odluka o izmjeni Statuta

Dokaz o uplaćenju naknade za objavljivanje podataka u "Službenom listu Crne Gore"

Dokaz o uplaćenju naknade za upis u CRPS

Punomoćje

Obrazac

Datum prijema dokumentacije: 9.6.2017. god.

Podgorica, dana: 9.6.2017. god.

Dokument primio/la

Gorana Abramović, Samostalna referentkinja

M.P.

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Zastupnika Punomoćnika

JMB:

Ime i prezime:

VIDAK STAJE

Opština:

PODGORICA

Telefon:

e-mail:

 Označiti podatak koji se mijenja

PROMIENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt

Matični broj:

02289344

Registarski broj:

4-0000618

Puni naziv:

CARNOGORSKI TELEKOP AD PODGORICA

1. PROMIENA OSNOVNIH PODATAKA

I.1. Oblik organizovanja

 OD KD AD DOO NVO Ustanova Zadruga Ostali

I.2. Puni naziv:

*ukoliko je promjen puni naziv izvršice se i preregistracija u Poreskom registru

I.3. Skraćeni naziv:

I.4. Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

I.5. Podaci o Ugovoru / odluci
o osnivanju:

Datum zaključenja/donošenja:

2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opština:

2.2. Mjesto:

2.3. Ulica:

2.4. Broj:

3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država:

3.2. Opština:

3.3. Mjesto:

3.4. Ulica:

3.5. Broj:

4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine

*ukoliko je označena promjena opštine izvršice se i preregistracija u Poreskom registru:

4.2. Opština:

4.3. Mjesto:

4.4. Ulica:

4.5. Broj:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



V.P.

5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA

5.1. Datum rješenja: _____

5.2. Broj rješenja: _____

*popunjava se samo ukoliko registraciji u CRPS prethodi registracija kod drugog državnog organa

6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST

_____, _____

7. NOVI OBLIK SVOJINE

bez oznake svojine privatna združna dva ili više oblika svojine državna

B. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA

8.1. Telefon: + 382 _____ / _____
 + 382 _____ / _____
 + 382 _____ / _____

8.2. Fax: + 382 _____ / _____

8.3. E-mail: _____

8.4. Adresa internet strane: www. _____

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____

M.P. _____

9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

bez oznake porijekla kapitala domaći strani mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

Povećanje
 Smanjenje

Osnovni kapital:

	Prje promjene	Iznos promjene	Nakon promjene
Ukupno (novčani+nenovčani):	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> novčani - iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> nenovčani - iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €

10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

Prestanak Regstruje se Mijenja se udio

10.1. Status:

Osnivač Član DOO Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*upisati status

10.2. MB / JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša
za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

10.3. Naziv / Ime i prezime:

10.4. Sjedište / Adresa:

Država

Opština

Mjesto:

Ulica:

Broj:

10.5. Udio

 %

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organu upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora
 Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

* za strano fizičko lice unijeti broj pasuša

12.3. Ime i prezime:

12.4. Adresa:

Država

Opština

Mjesto:

Ulica:

Broj:

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašten da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

* upisati ako je drugačije od pomenog

Suglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
- Upravni odbor
- Skupština
- Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak
- Imenuje se
- Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor
- Predsjednik organa upravljanja
- Član odbora direktora
- Član organa upravljanja
- Član upravnog odbora
- Sekretar društva
- Ovlašteni zastupnik
- Revizor
- Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasosa

12.3. Ime i prezime:

SUSANJE KLOGANAN

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica

Broj:

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena
- ograničena

USKLADU SA STATUTOM I IZJAVOM POKRETOG Društva

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno
- Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- članovima organa upravljanja
- Sekretarom društva
- Direktorom društva

SA OSIBOM KUPUJIN ODBORA Društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Bogdan Banić

M.P.:

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
- Upravni odbor
- Skupština
- Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak
- Imenuje se
- Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor
- Predsjednik organa upravljanja
- Član odbora direktora
- Član organa upravljanja
- Član upravnog odbora
- Sekretar društva
- Ovlašteni zastupnik
- Revizor
- Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

12.4. Adresa:

Država:

Opština:

Ulica:

Broj:

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena
- ograničena

u skladu sa statutom / konstitucijskim poslovima društva

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašten da djekuje

- Pojedinačno
- Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
- Sekretarom društva
- Direktorom društva

SA OSTALIM ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA

*upisati ako je drugačije od ponudenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

[Handwritten signature]

M.P.

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
- Lpravni odbor
- Skupština
- Drugo

* upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak
- Imenuje se
- Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor
- Predsjednik organa upravljanja
- Član odbora direktora
- Član organa upravljanja
- Član upravnog odbora
- Sekretar društva
- Ovlašteni zastupnik
- Revizor
- Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

* za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Jovica GORČIĆSKI

12.4. Adresa:

Država:

REPUBLIKA HRVATSKA

Opština:

Mjesto:

Ulica:

Broj:

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena
- ograničena

U skladu s ograničenjima i uslovima poslovanja društva

* unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno
- Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
- Sekretarom društva
- Direktorom društva

SA OSTALIM ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA

* upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnositca:

Jovica Gorčićski

M.P.

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
- Upravni odbor
- Skupština
- Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak
- Imenuje se
- Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor
- Predsjednik organa upravljanja
- Član odbora direktora
- Član organa upravljanja
- Član upravnog odbora
- Sekretar društva
- Ovlašteni zastupnik
- Revizor
- Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasosa

12.3. Ime i prezime:

PAULI GEGAS

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena
- ograničena

U skladu sa statutom i poslovnikom društva

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašten da djeluje

- Pojedinačno
- Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
- Sekretarom društva
- Direktorom društva

sa ostalim članovima odbora direktora

* upisati ako je drugačije od ponudene

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

[Handwritten signature]

M.P.

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
- Upravni odbor
- Skupština
- Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/LI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak
- Imenuje se
- Mijenja se u obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor
- Predsjednik organa upravljanja
- Član odbora direktora
- Član organa upravljanja
- Član upravnog odbora
- Sekretar društva
- Ovlašteni zastupnik
- Revizor
- Drugo

predsjednik odbora upravljanja

* upisati status

12.2. JMB:

[Redacted]

*za staro fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Stanos Stado

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica

[Redacted]

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena
- ograničena

u skladu sa statutom i imenovanjem

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašten da djeluje

- Pojedinačno
- Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- članovima organa upravljanja
- Sekretarom društva
- Direktorom društva

sa ostalim članovima odbora upravljanja

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost navedenih podataka.

Potpis podnosioca:

[Signature]

M.P.

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
- Upravni odbor
- Skupština
- Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak
- Imenuje se
- Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor
- Predsjednik organa upravljanja
- Član odbora direktora
- Član organa upravljanja
- Član upravnog odbora
- Sekretar društva
- Ovlašćeni zastupnik
- Revizor
- Drugo

PRESDAVNIK
ODBORA DIREKTORA

* upisati status

12.2. JMB:

[Redacted]

*za stranu fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

SINIŠA ĐURĐEVIĆ

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

[Redacted address information]

12.5. Ovlaštenja u pro

- nengraničena
- ograničena

U skladu sa statutom i kriterijima aktivna društva

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno
- Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
- Sekretarom društva
- Direktorom društva

SA OSTALIM ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA

*upisati ako je drugačije od ponudjenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

[Handwritten signature]

M.P.

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
- Upravni odbor
- Skupština
- Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak
- Imenuje se
- Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor
- Predsjednik organa upravljanja
- Član odbora direktora
- Član organa upravljanja
- Član upravnog odbora
- Sekretar društva
- Ovlašteni zastupnik
- Revizor
- Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

[Redacted]

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

BALUŠA ČAVLOVIĆ

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica

[Redacted]

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena
- ograničena

U skladu sa Statutom i Internim Aktima Društva

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno
- Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
- Sekretarom društva
- Direktorom društva

sa ostalim članovima Odbora Društva

*upisati ako je drugačije od ponudjenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

[Handwritten Signature]

M.P.

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
- Upravni odbor
- Skupština
- Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak
- Imenuje se
- Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor
- Predsjednik organa upravljanja
- Član odbora direktora
- Član organa upravljanja
- Član upravnog odbora
- Sekretar društva
- Ovlašteni zastupnik
- Revizor
- Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasosa

12.3. Ime i prezime:

NATAŠA RAPPJČ

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena
- ograničena

u skladu sa statutom i izvanstatutnim odlukama

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašten da djeluje

- Pojedinačno
- Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
- Sekretarom društva
- Direktorom društva

Sa ostalim članovima organa upravljanja

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

[Handwritten signature]

M.P.

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
- Upravni odbor
- Skupština
- Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak
- Imenuje se
- Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor
- Predsjednik organa upravljanja
- Član odbora direktora
- Član organa upravljanja
- Član upravnog odbora
- Sekretar društva
- Ovlašteni zastupnik
- Revizor
- Drugo

* opisati status

12.2. JMB:

003659505

*za stvarno fizičko lice unijeti broj pasosa

12.3. Ime i prezime:

SASA KLANAR

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena
- ograničena

U skladu sa Statutom / Upravni odbor društva

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašten da djeluje

- Pojedinačno
- Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
- Sekretarom društva
- Direktorom društva

SA OSTALIM ČLANOVIMA ODBORA / DIREKTORA

*upisati ako je drugačije od ponudjenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Sasa Klanar

M.P.

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
- Upravni odbor
- Skupština
- Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak
- Imenuje se
- Mijenja se obim ovlašćenja

12.1. Status

- Direktor
- Predsjednik organa upravljanja
- Čin odbora direktora
- Član organa upravljanja
- Član upravnog odbora
- Sekretar društva
- Ovlašćeni zastupnik
- Revizor
- Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

012275084

*za strano fizičko lice unijeti broj pasosa

12.3. Ime i prezime:

SUSANKE KLODANIN

12.4. Adresa:

Država:

Opština:

Ulica:

[Redacted address fields]

12.5. Ovlašćenja u prometu

- neograničena
- ograničena

U skladu sa stavom 1 i 10. stavom 1. članka 12. Zakona

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno
- Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
- Sekretarom društva
- Direktorom društva

SA OSTALIM ČLANOVIMA UDRUŽENJA

*upisati ako je drugačije od ponudjenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

[Handwritten signature]

M.P.

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 2 i člana 42 stav 5 Zakona o privrednim društvima (Službeni list RCG broj 06/02 i Službeni list CG broj 40/11) i člana 15 stav 1 tačka 6 Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, Skupština akcionara Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica na redovnoj sjednici, održanoj dana 31. maja 2017. godine donijela je

Odluku

o

imenovanju članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

Član 1.

Skupština akcionara izabrala je sljedeća lica:

1. Siriša Đuranović ✓
2. Susanne Krogmann
3. Nataša Rapačić ✓
4. Saša Kramar ✓
5. Balša Čavlović ✓


za članove Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica.

Član 2.

Mandat izabranih članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica ističe na sljedećoj redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Obrazloženje

U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima koje se odnose na izbor i mandat članova Odbora direktora, od učeño je u skladu sa predlogom.



Crnogorski Telekom
A.D. Podgorica

Crnogorski Telekom a.d. Podgorica
- Skupština akcionara -

Broj/ 09-11010

Datum/ 01. 06. 2017

Odluka

o

imenovanju članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

Podgorica, 31. Maj 2017.

Na osnovu člana 25, stav 6 Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica i člana 4.3 Rukovodećeg propisa - Pravilnika o radu Odbora direktora, Odbor direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica je na konstitutivnoj sjednici održanoj 31. maja 2017. godine, donio

 Crnogorski Telekom
A.D. Podgorica

Broj/	02-10380
Datum /	01.06.2017

Odluku (328/31052017)

o
izboru Predsjednika Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

Član I

G. din Siniša Đuranović je izabran za Predsjednika Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica. ✓

Član II

Odbor direktora ovim ovlašćuje Izvršnog direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica da potpiše Odluku o izboru Predsjednika Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, g. dinom Sinišom Đuranovićem.


Član III

Ova Odluka stupa na snagu danom doručjenja.

Izvršni direktor

Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

Za: g. din Milija Zeković



Obrazloženje



Odbor direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica bira Predsjednika na prvoj - konstitutivnoj sjednici između svojih članova. Predsjednik Odbora direktora je kandidat sa prostom većinom glasova prisutnih članova.

Na osnovu člana 25, stav 6 Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica i člana 4.3 Rukovodećeg propisa - Pravilnika o radu Odbora direktora, Odbor direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica je na konstitutivnoj sjednici održanoj 31. maja 2017. godine, donio

Crnogorski Telekom
A.d. Podgorica
Broj: 02-40920
Datum: 01.05.2017

Odluku (328/31052017)

o

izboru Predsjednika Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

Član I

G-din Siniša Đuranović je izabran za Predsjednika Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica.

Član II

Odbor direktora ovim ovlašćuje Izvršnog direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica da potpiše Odluku o izboru Predsjednika Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, g-dinom Sinišom Đuranovićem.

Član III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Izvršni direktor


Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

za g-din Milija Zeković



Obrazloženje

Odbor direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica bira Predsjednika na prvoj - konstitutivnoj sjednici između svojih članova. Predsjednik Odbora direktora je kandidat sa prostom većinom glasova prisutnih članova.



Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 3 i člana 42 stav 5 Zakona o privrednim društvima (Službeni list RCG broj 06/02 i Službeni list CG broj 40/11) i člana 15 stav 1 tačka 6 Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, Skupština akcionara Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica na redovnoj sjednici, održanoj dana 31. maja 2017. godine donijela je

Odluku

o

razrješenju članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

Član 1.

Skupština akcionara ovom Odlukom razrješava sljedeće članove Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica:

1. Janos Szabo
2. Susanne Krogmann
3. Michael Frank
4. Jovica Gjorgjeski
5. Pavle Gegaj

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
AKCIONARA



Obrazloženje

U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima koje se odnose na istek mandata članova Odbora direktora na svakoj redovnoj sjednici Skupštine akcionara, odlučeno je kao u predlogu.



Crnogorski Telekom
A.D. Podgorica

Crnogorski Telekom a.d. Podgorica
- Skupština akcionara -

Broj / 0A-11009
Datum / 01.06.2017

Odluka

o

razrješenju članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

Podgorica, 31. Maj 2017.

Crnogorski Telekom a.d. Podgorica
- Skupština akcionara -

	Crnogorski Telekom A.D. Podgorica
Broj/	01-11007
Datum/	01.06.2017

Odluka
o
promjeni Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

Podgorica, 31. Maj 2017.

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 1 Zakona o privrednim društvima (Službeni list RCG broj 06/02 i Službeni list CG broj 40/11) i člana 15 stav 1 tačka 1 i člana 49 Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica (u daljem tekstu: „Društvo“), Skupština akcionara Društva na redovnoj sjednici, održanoj dana 31. maja 2017. godine, donijela je

Odluku
o
promjeni Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica
(u daljem tekstu: „Odluka“)

Član 1.

Stav 1 člana 19 Statuta Društva mijenja se i glasi:

„1) Sazivanje Skupštine vrši se putem obavještlavanja akcionara u najmanje jednom štampanom dnevnom listu koji se izdaje u Crnoj Gori i to dva puta, najkasnije 30 dana prije održavanja Skupštine. Obavještenje sadrži: mjesto, datum i vrijeme održavanja Skupštine i dnevni red sa obavještenjem gdje se mogu dobiti informacije o dnevnom redu i materijalima za Skupštinu“.

Član 2.

Stav 1 člana 25 Statuta Društva mijenja se i glasi:

“1) Odbor direktora je organ upravljanja i rukovodjenja Društvom kojim rukvodi predsjednik Odbora direktora“.

Član 3.

Stav 1 člana 26 Statuta Društva mijenja se i glasi:

“1) Članove Odbora direktora bira Skupština akcionara, na način predviđen članom 26 stav 3 ovog Statuta, a pravo predlaganja kandidata za članove Odbora direktora imaju i akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala Društva“.

Član 4

Član 30 Statuta Društva mijenja se i glasi.

“1) Odbor direktora upravlja i vodi poslove Društva i vrši nadzor nad tekućim poslovanjem, koje se povjerava Izvršnom direktoru i drugim licima odgovornim za poslovođstvo (članovi Menadžmenta).

2) Odbor direktora je posebno ovlašćen i odgovoran da:

f. Predlaže odluke za Skupštinu i izvršava njene odluke;

2. Donosi opšte akte koje ne donosi skupština;
3. Predlaže Skupštini akcionara finansijske izvještaje i izvještaj o poslovanju Društva;
4. Predlaže Skupštini akcionara raspodjelu dobiti;
5. Imenuje i razrješava Izvršnog direktora, članove Izvršnog Upravnog Odbora ako je on formiran u Društvu, i Sekretara Društva i utvrđuje im nadoknadu za rad;
6. Utvrđuje organizaciju društva, strukturu i sastav menadžmenta i administracije Društva;
7. Usvaja Biznis plan i daje smjernice Izvršnom direktoru za ostvarivanje Biznis plana;
8. Donosi strateške investicione odluke;
9. Predlaže promjenu oblika Društva i prestanak Društva;
10. Odobrava smjernice za vođenje poslova i upravlja poslovanjem Društva;
11. Odlučuje o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim pravnim licima;
12. Odlučuje o davanju i uzimanju kredita: utvrđuje politiku davanja i uzimanja kredita, zaključuje kreditne transakcije i obezbjeđuje garancije za zajmove i kreditne transakcije;
13. Odlučuje o ulaganjima s drugim domaćim i stranim subjektima
14. Formira komitete u čiji sastav ulaze članovi Odbora direktora i druga lica (kao što su Revizorski Komitet, Komitet za naknade) i utvrđuje njihovu nadležnost, sastav i djelokrug;
15. Donosi poslovnik o svom radu;
16. Donosi odluku o osnivanju novih društava, povezanih društava i o raspolaganju akcijama i udjelima u drugim društvima i imenuje predstavnike u organe drugih društava i povezanih društava;
17. Odobrava godišnji Biznis plan i budžet Društva i strateške planove;
18. Odlučuje o svim ostalim pitanjima koja zakonom ili ovim Statutom nijesu u isključivoj nadležnosti Skupštine akcionara kao i pitanjima iz nadležnosti Izvršnog direktora i/ili Izvršnog Upravnog Odbora ako on je formiran u Društvu ukoliko to zatraži Izvršni direktor, odnosno Izvršni Upravni Odbor;
19. Daje prethodnu saglasnost Izvršnom direktoru i/ili Izvršnom Upravnom Odboru ako je on formiran u Društvu o niže navedenim pitanjima:
 - a. upravljanje gotovinom izvan utvrđenih politika koje se odnose na upravljanje gotovinom, a koje nije predviđeno odobrenim godišnjim biznis planom u slučaju kada te svote prelaze 0,5 m EUR
 - b. sklapanje bilo kojeg ugovora ili niza povezanih ugovora na rok koji prelazi 10 godina ako to nije odobreno godišnjim biznis planom vrijednosti preko 0,5 mil EUR
 - c. sklapanje bilo koje nagodbe u bilo kojem sudskom sporu ili arbitražnom postupku koja uključuje zahtjev za plaćanje koje prelazi 0,5 m EUR
 - d. imenovanje direktora neposredno odgovornog Izvršnom direktoru ili Izvršnom Upravnom Odboru ako je on formiran u Društvu
 - e. bilo koju promjenu ili sklapanje Kolektivnog ugovora ili sličnog ugovora koji regulira kolektivna prava zaposlenih
20. Poslovníkom o radu Odbora direktora ili posebnim odlukama Odbor direktora može odrediti i druga pitanja i odluke za čije poduzimanje Izvršni direktor i/ili Izvršni Upravni Odbor ako je on formiran u Društvu, treba prethodnu suglasnost Odbora direktora.
21. Obavlja druge aktivnosti utvrđene zakonom i ovim Statutom.

3) Odbor direktora je posebno ovlašćen i odgovoran da u slučaju ako ocijeni da je to potrebno, donese odluku o formiranju Izvršnog Upravnog Odbora kojem će povjeriti poslove upravljanja Društvom. U slučaju da Odbor direktora donese odluku o formiranju Izvršnog Upravnog odbora,

Odbor direktora može prenijeti Izvršnom Upravnom Odboru obavljanje između ostalih i sljedećih poslova:

- i. Upravljanje tekućim aktivnostima Društva u skladu sa pravilima o radu Izvršnog Upravnog Odbora koja će Odbor direktora donijeti ako bude formiran Izvršni Upravni Odbor
- ii. Donošenje opštih akata koja ne donosi Odbor direktora i Skupština akcionara
- iii. Donošenje investicionih odluka u skladu sa pravilima o radu Izvršnog Upravnog Odbora koja će Odbor direktora donijeti ako bude formiran Izvršni Upravni Odbor.
- iv. Davanje saglasnosti na odluke Izvršnog direktora, saglasno internim aktima Društva.

U slučaju da Odbor direktora donese odluku o formiranju Izvršnog Upravnog Odbora, isti će imati najviše 5 članova. Istom odlukom Odbor direktora će utvrditi ovlaštenja Izvršnog Upravnog Odbora u skladu sa ovim Statutom i Zakonom, broj članova i njihova prava, obaveze i ovlaštenja, postupak izbora i opoziva saglasno Zakonu, razdoblje imenovanja do najviše 3 (tri) godine dok će Odbor direktora posebnom odlukom urediti pravila i način rada Izvršnog Upravnog Odbora.

5) Određene poslove iz svog djelokruga Odbor direktora može povjereni pojedinim članovima Odbora, pojedinim članovima i/ili Izvršnom Upravnom Odboru ako je formiran u Društvu ili Izvršnom direktoru Društva i/ili članovima menadžmenta koji su direktno odgovorni Izvršnom direktoru, odnosno i/ili Izvršnom Upravnom Odboru ako je on formiran u Društvu, u skladu sa zakonom"

Član 5.

Član 32, član 33 i član 34 Statuta Društva se brišu.

Član 6.

Član 35 Statuta Društva je sada član 32 i glasi:

"1) Revizorski Komitet, koji je ustanovio Odbor direktora, sastoji se najmanje 3 (tri), a najviše 5 (pet) članova, od kojih svako mora imati znanje iz oblasti finansija. Jedino članovi koji nisu na rukovodećim funkcijama Odbora direktora i/ili druge nezavisne osobe, u skladu sa Pravilima o radu Revizorskog Komiteta, mogu biti izabrani za članove Revizorskog Komiteta. Najmanje jedan član Revizorskog Komiteta mora biti finansijski ekspert. Finansijski ekspert može biti računovodja ili revizor koji poznaje standard set računovodstvenih pravila koja definišu osnovne smjernice za računovodstvo (GAAP), finansijske izvještaje kao i interne računovodstvene mehanizme kontrole, što potvrđuje kroz svoje radno iskustvo. Tačan broj članova Revizorskog Komiteta određuje svojom posebnom odlukom Odbor direktora.

2) Pravila o radu Revizorskog Komiteta, koje je donio Odbor direktora, regulišu način njegovog funkcionisanja i izbor njegovih članova.

3) Primarna uloga Revizorskog Komiteta je da pruža podršku Odboru direktora u nadziranju

- a) tačnosti i potpunosti finansijskih izvještaja Društva,
- b) usklađenosti Društva sa pravnim i regulatornim propisima,
- c) kvalifikacije i nezavisnosti eksternog revizora i
- d) vršenja interne revizije i rada eksternog revizora".

Član 7.

Član 26 Statuta Društva je sada član 33 i ostaje nepromijenjen.

Član 8.

Član 37 Statuta Društva je sada član 34 i glasi:

"1) Izvršni direktor Društva dužan je da sprovodi odluke Odbora direktora, kojé se odnose na:

- 1. Poslovanje Društva,
- 2. Upravljanje imovinom Društva,
- 3. Otvaranja računa u bankama,
- 4. Zapošljavanje lica u Društvu,
- 5. Donošenje internih akata koji su obavezni za sve zaposlene u Društvu.

2) Izvršni direktor, u smislu stava 1) ovog člana:

- 1. Organizuje proces rada Društva,
- 2. Stara se i odgovara za zakonitost rada Društva, u granicama svojih ovlašćenja,
- 3. Predlaže mjere Odboru direktora i Izvršnom Upravnom odboru ako je on formiran u Društvu za unapređenje poslovanja,
- 4. Zastupa i predstavlja Društvo,
- 5. Odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih, u skladu sa zakonom, Kolektivnim ugovorom i opštim aktima Društva,
- 6. Odlučuje o disciplinskoj odgovornosti radnika,
- 7. Formira stručne komisije i radne grupe i određuje djelokrug i način njihovog rada,
- 8. Zaključuje ugovore,
- 9. Donosi akt o sistematizaciji radnih mjesta u Društvu
- 10. Vrší druge poslove utvrđene Statutom i odlukama Odbora direktora i Izvršnog Upravnog odbora ako je on formiran u Društvu.

3) Izvršni direktor poslove iz ovog djelokruga obavlja samostalno u skladu sa Statutom i Zakonom, ukoliko u Društvu nije formiran Upravni izvršni odbor. Ukoliko je formiran Upravni izvršni odbor, Izvršni direktor će obavljati poslove iz svoga djelokruga u skladu sa ovim Statutom i odlukom Odbora direktora.

Izvršni direktor određene poslove iz svoga djelokruga može prenijeti na članove menadžmenta Društva koji su direktno odgovorni Izvršnom direktoru, odnosno i/ili Izvršnom Upravnom odboru ako je formiran u Društvu, u skladu sa Zakonom i /ili odlukom Odbora direktora."

Član 10.

Član 39 Statuta Društva je sada član 36 i glasi:

- 1) Izvršni Direktor može biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata. U tom slučaju Izvršni Direktor ima prava i obaveze, u skladu sa ugovorom koji je zaključio sa Odborom direktora.
- 2) U slučaju da iz bilo kog razloga Izvršni direktor bude spriječen u obavljanju poslova, a u Društvu nije formiran Izvršni Upravni Odbor, Odbor Direktora će imenovati osobu koja će mijenjati Izvršnog direktora a koji će vršiti funkciju Izvršnog Direktora do imenovanja novog izvršnog direktora ili prestanka razloga njegove spriječenosti u obavljanju posla.

Član 11.

Član 40 Statuta Društva je sada član 37 i glasi:

- 1) Sekretara Društva imenuje Odbor direktora na period do pet godina.
- 2) Sekretar Društva može se ponovo imenovati, nezavisno od broja prethodnih mandata.
- 3) Sekretar Društva vrši poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom, a posebno je odgovoran da:
 1. organizuje sjednice Skupštine akcionara
 2. organizuje evidenciju i dokumentaciju Društva;
 3. dostavlja Centralnom Registru Privrednih Subjekata dokumenta i podatke za registraciju.
- 4) Sekretar Društva vrši i druge poslove koje mu odrede Odbor direktora Izvršni direktor odnosno Izvršni Upravni odbor ako je formiran u Društvu.

Član 12.

Član 41 Statuta Društva je sada član 38 i ostaje nepromijenjen.

Član 13.

Član 42 Statuta Društva je sada član 39 i ostaje nepromijenjen.

Član 14.

Član 43 Statuta Društva je sada član 40 i glasi:

"1) Društvo zastupa izvršni direktor u granicama svojih ovlaštenja, utvrđenih ovim Statutom i pravilima o radu izvršnog direktora kao i drugim internim aktima. Ukoliko je u Društvu formiran izvršni Upravni odbor, Društvo uvijek zastupaju zajedno izvršni direktor i još jedan član izvršnog Upravnog odbora.

2) Odbor direktora i izvršni direktor u okviru svog djelokruga, mogu dati ovlaštenje članu Odbora direktora ili drugom zaposlenom u Društvu za potpisivanje ugovora, čiji su sadržinu i obaveze koje se njima preuzimaju prethodno odobrili

3) Ugovore, sporazume i druge dokumente kojima Društvo preuzima određene obaveze potpisuju zajedno dva potpisnika kako je određeno internim aktom kojim se regulišu ovlaštenja za potpisivanje. Prema odluci Odbora direktora o poslovima čija vrijednost prelazi 1 (jedan) milion eura ugovore potpisuju zajedno Predsjednik Odbora direktora i izvršni direktor"

Član 15.

Član 44 Statuta Društva je sada član 41 i ostaje nepromijenjen.

Član 16.

Član 45 Statuta Društva je sada član 42 i ostaje nepromijenjen.

Član 17.

Član 46 Statuta Društva je sada član 43 i ostaje nepromijenjen.

Član 18.

Član 47 Statuta Društva je sada član 44 i glasi:

"1) Poslovnu tajnu Društva dužni su da čuvaju akcionari, članovi Odbora direktora, izvršni direktor, članovi izvršnog Upravnog odbora ako je formiran u Društvu, druga ovlaštena lica i zaposleni u Društvu, koji su na bilo koji način saznali sadržaj isprava ili podatke koji se smatraju poslovnom tajnom Društva.

2) Obaveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje ni pošto lica navedena u stavu 1 ovog člana izgube status na osnovu koga su odgovorna za čuvanje poslovne tajne Društva".

Član 19.

Član 48 Statuta Društva je sada član 45 i ostaje nepromijenjen.

Član 20.

Član 49 Statuta Društva je sada član 46 i ostaje nepromijenjen.

Član 21.

Član 50 Statuta Društva je sada član 47 i ostaje nepromijenjen.

Član 22.

Član 51 Statuta Društva je sada član 48 i ostaje nepromijenjen.

Član 23.

Sve ostale Odrečbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene.

Član 24.

Statut stupa na snagu osmog dana od dana donošenja.

PREDSJEDAVAJUĆI
SKUPŠTINE AKCIONARA

Robert Traković



Obrazloženje

Promjena većinskog vlasnika je dovela do procesa integracije između Cmogorskog Telekom a.d. Podgorica i Hrvatskog Telekom a.d. U cilju implementacije promjena u organizacionoj strukturi Društva, predložene su promjene Statuta Društva.

Stoga je odlučeno kao u predlogu.

CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA



Crnogorski Telekom
A.D. Podgorica

Broj/

01-11008

Datum/

01. 06. 2017

STATUT

CRNOGORSKI TELEKOM AKCIONARSKO DRUŠTVO PODGORICA (prečišćen tekst)

PODGORICA, Maj 2017.

SADRŽAJ

I OPŠTE ODREDBE	3
Odgovornost za obaveze.....	3
II NAZIV I OBILJEŽJA	3
Puni i skraćeni naziv.....	3
Pečat, štambilj, zaštitni znak i memorandum Društva.....	3
III SJEDIŠTE	4
IV DJELATNOST	4
Promjena djelatnosti.....	9
V TRAJANJE DRUŠTVA	9
VI OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE	9
Nominalni iznos osnovnog kapitala.....	9
Vrsta i klasa akcija.....	9
Povećanje osnovnog kapitala.....	9
Pravo preče kupovine novih akcija.....	10
Smanjenje osnovnog kapitala.....	10
Sticanje sopstvenih akcija.....	10
VII ORGANI DRUŠTVA, ADMINISTRACIJA I REVIZOR	10
1. SKUPŠTINA AKCIONARA	10
Djelokrug Skupštine.....	10
Zastupanje akcionara na Skupštini.....	11
Redovna Skupština.....	11
Vanredna Skupština.....	11
Postupak sazivanja Skupštine.....	12
Dnevni red Skupštine.....	12
Organizovanje - vođenje Skupštine.....	13
Kvorum.....	13
Glasanje na Skupštini.....	13
2. ODBOR DIREKTORA	13
Broj članova i sastav.....	14
Izbor članova Odbora direktora.....	14
Uslovi za izbor članova Odbora direktora.....	14
Mandat članova Odbora direktora.....	14
Prestanak članstva u Odboru direktora.....	15
Djelokrug Odbora direktora.....	15
Odlučivanje.....	16
3. REVIZORSKI KOMITET	17
4. IZVRŠNI DIREKTOR	17
Djelokrug.....	17
Razrješenje Izvršnog direktora.....	18

5. SEKRETAR DRUŠTVA	18
Djelokrug	19
6. REVIZOR	19
Izbor revizora.....	19
VIII ZASTUPANJE DRUŠTVA I OVLAŠĆENJA ZA POTPISIVANJE	19
Zastupanje i potpisivanje	19
IX OPŠTI AKTI DRUŠTVA	20
X FINANSIJE I RASPODJELA DOBITI	20
Finansijski izvještaji.....	20
XI POSLOVNA TAJNA	20
Obaveza donošenja opšteg akta	20
Obaveza čuvanja poslovne tajne	21
XII ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE	21
XIII IZMJENE I DOPUNE STATUTA	21
Pravo inicijative za izmjene i dopune Statuta	21
XIV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE	22
Original Statuta	22
Stupanje na snagu	22

Na osnovu člana 19 i člana 35 stav 2 tačka 1 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Republike Crne Gore", broj 06/02 i "Službeni List CG" broj 40/11), Skupština akcionara Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, na redovnoj sjednici održanoj dana 31. maja 2017. godine, donijela je

S T A T U T

CRNOGORSKI TELEKOM AKCIONARSKO DRUŠTVO PODGORICA

I OPŠTE ODREDBE

Član 1

Odgovornost za obaveze

- 1) Crnogorski Telekom akcionarsko društvo Podgorica (u daljem tekstu: "Društvo") je pravno lice sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim zakonom i ovim Statutom.
- 2) Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom, a akcionari snose rizik poslovanja Društva do visine svog akcionarskog uloga.
- 3) Društvo je pravni sljedbenik JP PTT saobraćaja Crne Gore Podgorica, u dijelu obavljanja registrovane djelatnosti telekomunikacija.

II NAZIV I OBILJEŽJA

Član 2

Puni i skraćeni naziv

- 1) Društvo posluje pod nazivom: Crnogorski Telekom akcionarsko društvo Podgorica.
- 2) Skraćeni naziv Društva glasi: Crnogorski Telekom A.D. Podgorica.

Član 3

Pečat, štambilj, zaštitni znak i memorandum Društva

- 1) Društvo ima pečat, koji je okruglog oblika prečnika 35mm u čijem se unutrašnjem krugu nalazi tekst: Crnogorski Telekom A.D. Podgorica. U sredini pečata je brend Društva, T.
- 2) Društvo ima štambilj, koji je pravougaonog oblika čije dimenzije ne mogu biti veće od 30 x 70 mm i sadrži tekst koji je istovjetan tekstu ispisanom na pečatu, sa mjestom za broj i datum.

- 3) Društvo ima svoj zaštitni znak (brend), čiji izgled i način korišćenja utvrđuje Odbor direktora.
- 4) Društvo ima svoj memorandum, koji sadrži naziv i sjedište Društva, oznaku oblika Društva, broj pod kojim je Društvo zavedeno u Centralnom Registru Privrednih subjekata, zaštitni znak, telefon, telefax, žiro-račun i druge podatke utvrđene odlukom Odbora direktora.
- 5) Organizacioni djelovi Društva imaju svoj pečat i štambilj koji, pored istovjetnih elemenata i veličine koje imaju ova obilježja Društva, sadrži i naziv tog organizacionog dijela.
- 6) Izvršni direktor Društva će posebnim aktom bliže urediti broj pečata i štambilja, njihovu upotrebu, čuvanje i evidenciju, kao i postupak izdavanja i prijema isprava.

III SJEDIŠTE

Član 4

Sjedište Društva je u Podgorici, 81000, Ul. Moskovska 29. Sjedište Društva je i sjedište uprave Društva.

IV DJELATNOST

Član 5

1) Djelatnost Društva je:

- 61.10 Kablovske telekomunikacije
- 61.20 Bežične telekomunikacije
- 61.30 Satelitska telekomunikacija
- 61.90 Ostale telekomunikacione djelatnosti
- 62.01 Kompjutersko programiranje
- 62.02 Konsultantske djelatnosti u oblasti informacione tehnologije
- 62.03 Upravljanje kompjuterskom opremom
- 62.09 Ostale usluge informacione tehnologije
- 63.11 Obrada podataka, smještanje aplikacija i pružanje aplikativnih usluga I sl.
- 63.12 Uslužne internet stranice (web portal)
- 17.29 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona
- 18.11 Štampanje novina
- 18.12 Ostalo štampanje
- 18.13 Usluge pripreme za štampu
- 18.14 Knjigovezačke i srodne usluge
- 18.20 Umnožavanje snimljenih zapisa
- 26.11 Proizvodnja elektronskih elemenata
- 26.12 Proizvodnja štampanih elektronskih ploča
- 26.20 Proizvodnja kompjutera i periferne opreme
- 26.30 Proizvodnja komunikacione opreme

- 26.40 Proizvodnja elektronskih uređaja za široku potrošnju
- 26.51 Proizvodnja mjernih, istraživačkih i navigacionih instrumenata i aparata
- 27.31 Proizvodnja kablova od optičkih vlakana
- 27.32 Proizvodnja ostalih elektronskih i električnih provodnika i kablova
- 27.90 Proizvodnja ostale električne opreme
- 33.12 Popravka mašina
- 33.13 Popravka elektronske i optičke opreme
- 33.14 Popravka električne opreme
- 33.20 Montaža industrijskih mašina i opreme
- 35.12 Prenos električne energije
- 35.13 Distribucija električne energije
- 35.14 Trgovina električnom energijom
- 38.31 Rastavljanje olupina
- 41.10 Razrada građevinskih projekata
- 41.20 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
- 42.22 Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova
- 42.99 Izgradnja ostalih građevina, na drugom mjestu nepomenutih
- 43.11 Rušenje objekata
- 43.12 Pripremna gradilišta
- 43.13 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
- 43.21 Postavljanje električnih instalacija
- 43.22 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, klimatizacionih sistema i sistema za grijanje
- 43.29 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu
- 43.31 Malterisanje
- 43.32 Ugradnja stolarije
- 43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga
- 43.34 Bojenje i zastakljivanje
- 43.39 Ostali završni radovi
- 43.91 Krovni radovi
- 43.99 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi
- 45.11 Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima
- 45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima
- 45.20 Održavanje i popravka motornih vozila
- 45.31 Trgovina na veliko djelovima i opremom za motorna vozila
- 45.32 Trgovina na malo djelovima i opremom za motorna vozila
- 45.40 Trgovina motociklima, djelovima i priborom, održavanje i popravka motocikala
- 46.14 Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona
- 46.15 Posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe
- 46.18 Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda
- 46.19 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
- 46.43 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
- 46.47 Trgovina na veliko namještajem, tepisima i opremom za osvjetljenje
- 46.51 Trgovina na veliko kompjuterima, kompjuterskom opremom i softverima

- 46.52 Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim djelovima i opremom
- 46.64 Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivenje i pletenje
- 46.65 Trgovina na veliko kancelarijskim namještajem
- 46.66 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom
- 46.69 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom
- 46.74 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grijanje
- 46.77 Trgovina na veliko otpacima i ostacima
- 46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko
- 47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem i duvanom
- 47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
- 47.41 Trgovina na malo kompjuterima, perifernim jedinicama i softverom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.42 Trgovina na malo telekomunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.43 Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.51 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.52 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.53 Trgovina na malo tepisima, zidnim i podnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.54 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.59 Trgovina na malo namještajem, opremom za osvjetljenje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.61 Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.62 Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.63 Trgovina na malo muzičkim i video zapisima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.64 Trgovina na malo sportskom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.65 Trgovina na malo igrama i igračkama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.74 Trgovina na malo medicinskim i ortopedskim pomagalicama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.78 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.79 Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama
- 47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta
- 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca
- 49.31 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika
- 49.41 Drumski prevoz tereta
- 49.50 Cjevovodni transport
- 52.10 Skladištenje
- 52.21 Uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju

52.24 Manipulacija teretom
52.29 Ostale prateće djelatnosti u saobraćaju
53.10 Poštanske aktivnosti
53.20 Ostale poštanske i kurirske aktivnosti
55.10 Hoteli i sličan smještaj
58.11 Izdavanje knjiga
58.12 Izdavanje imenika i adresara
58.13 Izdavanje novina
58.14 Izdavanje časopisa i periodičnih izdanja
58.19 Ostala izdavačka djelatnost
58.21 Izdavanje kompjuterskih igara
58.29 Izdavanje ostalih softvera
59.11 Proizvodnja filmova, video-zapisa i televizijskog programa
59.12 Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, video-filmova i televizijskog programa
59.13 Distribucija filmova, video-filmova i televizijskog programa
59.14 Djelatnost prikazivanja filmova
59.20 Snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike
60.10 Emitovanje radio-programa
60.20 Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa
63.91 Djelatnosti novinskih agencija
63.99 Informacione uslužne djelatnosti na drugom mjestu nepomenute
64.19 Ostalo monetarno posredovanje
64.20 Djelatnost holding kompanija
64.30 Povjerenički fondovi (trastovi), investicioni fondovi i slični finansijski entiteti
64.91 Finansijski lizing
64.92 Ostale usluge kreditiranja
64.99 Ostale nepomenute finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova
65.11 Životno osiguranje
65.12 Neživotno osiguranje
65.20 Reosiguranje
65.30 Penzijski fondovi
66.11 Finansijske i robne berze
66.19 Ostale pomoćne djelatnosti u pružanju finansijskih usluga, osim osiguranja i penzijskih fondova
66.21 Obrada odštetnih zahtjeva i procjenjivanje rizika i šteta
66.22 Djelatnost zastupnika i posrednika u osiguranju
66.29 Ostale pomoćne djelatnosti u osiguranju i penzijskim fondovima
66.30 Upravljanje fondovima
68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
68.31 Djelatnost agencija za nekretnine
68.32 Upravljanje nekretninama uz naknadu
69.10 Pravni poslovi

69.20 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi i poresko savjetovanje
 70.10 Upravljanje privrednim subjektom
 70.21 Djelatnost komunikacija i odnosa sa javnošću
 70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim
 71.11 Arhitektonska djelatnost
 71.12 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
 71.20 Tehničko ispitivanje i analize
 72.19 Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i inženjerskim naukama
 73.11 Djelatnost reklamnih agencija
 73.12 Medijsko predstavljanje
 73.20 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
 74.10 Specijalizovane dizajnerske djelatnosti
 74.30 Prevođenje i usluge tumača
 74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti
 77.11 Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila
 77.12 Iznajmljivanje i lizing kamiona
 77.32 Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo
 77.33 Iznajmljivanje i lizing kancelarijskih mašina i kancelarijske opreme (uključujući kompjutere)
 77.34 Iznajmljivanje i lizing opreme za vodeni transport
 77.35 Iznajmljivanje i lizing opreme za vazdušni transport
 77.39 Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara
 77.40 Lizing intelektualne svojine i sličnih proizvoda, izuzev autorskih prava
 78.30 Ostalo ustupanje ljudskih resursa
 79.11 Djelatnost putničkih agencija
 79.90 Ostale usluge rezervacije i djelatnosti povezane s njima
 82.11 Kombinovane kancelarijsko-administrativne usluge
 82.20 Djelatnost pozivnih centara
 82.30 Organizovanje sastanaka i sajmova
 82.91 Djelatnost agencija za naplatu potraživanja i kreditnih biroa
 82.99 Ostale uslužne aktivnosti podrške poslovanju
 95.11 Popravka kompjutera i periferne opreme
 95.12 Popravka komunikacione opreme
 95.21 Popravka elektronskih aparata za široku upotrebu

2) Pored djelatnosti iz prethodnog stava, Društvo se bavi i spoljnotrgovinskim poslovanjem. Spoljnotrgovinsko poslovanje Društva obuhvata: uvoz, izvoz, zastupanje, konsignaciju, malogranični promet, reeksport, agencijske poslove.

3) Društvo može da vrši i druge djelatnosti, ukoliko se te djelatnosti uobičajeno obavljaju uz djelatnosti utvrdjene u stavu 1 i 2 ovog člana.

Član 6
Promjena djelatnosti

Odluku o promjeni djelatnosti, na predlog Odbora direktora, donosi Skupština Društva dvotrećinskom većinom glasova prisutnih akcionara.

V TRAJANJE DRUŠTVA

Član 7

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

VI OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE

Član 8

Nominalni iznos osnovnog kapitala

Osnovni kapital Društva utvrđen je u nominalnom iznosu od 123.858.195,54 EUR.

Član 9

Vrsta i klasa akcija

- 1) Osnovni kapital Društva podijeljen je na 47.273.940 običnih akcija na ime, čija je pojedinačna nominalna vrijednost 2,62001 €, i koje su registrovane u dematerijalizovanoj formi u Centralnoj Depozitarnoj Agenciji.
- 2) Obična akcija daje pravo glasa na Skupštini, pravo učešća u raspodjeli dobiti u skladu sa odredbama ovog Statuta i odlukom Skupštine, pravo na dio preostale imovine nakon likvidacije Društva, kao i druga prava utvrđena zakonom i ovim Statutom.

Član 10

Povećanje osnovnog kapitala

- 1) Društvo u skladu sa Zakonom može povećati osnovni kapital ulozima svojih akcionara ili drugih lica kojima izdaje nove akcije.
- 2) Odluku o povećanju osnovnog kapitala donosi Skupština akcionara većinom glasova, kojoj prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje 2/3 akcija, a koji su prisutni ili zastupani na Skupštini preko punomoćnika ili putem glasačkih listića.
- 3) Skupština može svojom odlukom, u skladu sa zakonom, ovlastiti Odbor direktora da u određenom roku, izdavanjem novih akcija poveća osnovni kapital do određenog iznosa.

Član 11
Pravo preče kupovine novih akcija

- 1) Kada se kapital Društva povećava novčanim ulozima, akcionari imaju pravo preče kupovine, srazmjerno broju akcija koje posjeduju na dan donošenja odluke o povećanju kapitala.
- 2) U svrhu ostvarivanja ovog prava, Odbor direktora je dužan osigurati da akcionari budu obaviješteni o uslovima ponude akcija na osnovu prava preče kupovine.
- 3) Skupština može ograničiti ili ukinuti akcionarima pravo preče kupovine novih akcija ako ima saglasnost 2/3 akcionara na koje se ta odluka odnosi.

Član 12
Smanjenje osnovnog kapitala

Osnovni kapital može se smanjiti, u skladu sa zakonom, na osnovu odluke Skupštine akcionara, za koju su glasali akcionari koji posjeduju najmanje 2/3 ukupnog broja akcija, a koji su prisutni ili zastupani na Skupštini preko punomoćnika.

Član 13
- Sticanje sopstvenih akcija

- 1) Društvo može sticati sopstvene akcije na osnovu odluke Skupštine akcionara, u skladu sa zakonom. Za sprovođenje ove odluke Skupština može ovlastiti Odbor direktora.
- 2) Izuzetno od stava 1) ovog člana, Odbor direktora može donijeti odluku o sticanju sopstvenih akcija Društva ako je sticanje sopstvenih akcija neophodno radi zaštite od ozbiljne i neposredne štete po Društvo. Akcije koje se steknu na ovakav način ne mogu prelaziti 10% ukupnog osnovnog kapitala Društva. Odbor direktora je obavezan da, na prvoj narednoj sjednici od sticanja sopstvenih akcija, informiše Skupštinu akcionara o svim detaljima vezanim za sticanje sopstvenih akcija.
- 3) Ako Društvo ne otudji akcije u roku od 12 mjeseci od njihovog sticanja, dužno je da ih poništi u roku od 3 dana od dana isteka roka od 12 mjeseci i da o tome, u dodatnom roku od 3 dana, obavijesti Komisiju za hartije od vrijednosti i Centralnu depozitarnu agenciju.

VII ORGANI DRUŠTVA, ADMINISTRACIJA I REVIZOR

1. SKUPŠTINA AKCIONARA

Član 14

- 1) Skupština akcionara je najviši organ Društva.
- 2) Sve odluke drugih organa Društva moraju biti u skladu sa Statutom i odlukom Skupštine akcionara.

Član 15
Djelokrug Skupštine

1) Skupština akcionara ima isključivo pravo da:

1. Donosi Statut Društva i njegove izmjene i dopune;
2. Usvaja godišnje finansijske izvještaje i izvještaj o poslovanju Društva;
3. Donosi odluku o raspolaganju imovinom Društva (kupovini, prodaji, zakupu, sticanju ili raspolaganju na drugi način) čija je vrijednost veća od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva ("imovina velike vrijednosti");
4. Odlučuje o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka;
5. Odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala;
6. Bira i razrješava članove Odbora direktora i određuje im nadoknadu za rad;
7. Imenuje i razrješava Revizora Društva;
8. Imenuje i razrješava Likvidatora Društva;
9. Donosi odluku o izdavanju obveznica, odnosno zamjenjivih obveznica ili drugih hartija od vrijednosti;
10. Odobrava procjenu nenovčanih uloga;
11. Odobrava ugovore o kupovini imovine od većinskog akcionara društva ako isplata prelazi 1/10 kapitala Društva utvrđenog Statutom;
12. Odlučuje o promjeni prava vezanih za pojedine vrste i klase akcija i zamjeni akcija jedne klase za akcije druge klase;
13. Ograniči ili ukine prioritarno pravo akcionara da upišu akcije ili steknu zamjenljive obveznice;
14. Odlučuje o pitanjima iz djelokruga Odbora direktora na zahtjev Odbora direktora;
15. Donosi Poslovník o svom radu;
16. Odlučuje o promjeni oblika Društva i o prestanku Društva 2/3 većinom glasova svih akcionara;
17. Odlučuje o drugim pitanjima određenim zakonom i ovim Statutom.

Član 16

Zastupanje akcionara na Skupštini

1) Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice da glasa kao njegov/njen punomoćnik na Skupštini akcionara ili da obavlja druge radnje. Punomoćje mora biti ovjereno u skladu sa zakonom. Punomoćnik ne može biti član Odbora direktora, Izvršni direktor, Sekretar Društva i revizor Društva.

Član 17

Redovna Skupština

- 1) Redovna Skupština saziva se jednom godišnje, u roku od tri mjeseca od završetka finansijske godine.
- 2) Po nalogu Odbora direktora, Sekretar Društva organizuje redovnu Skupštinu akcionara.
- 3) Pravo sazivanja Skupštine, pored Odbora direktora imaju i akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5% akcionarskog kapitala.

Član 18

Vanredna Skupština

1) Vanredna Skupština je svaka skupština, osim redovna godišnja Skupština akcionara.

2) Vanredna Skupština saziva se na zahtjev Odbora direktora ili akcionara koji posjeduju najmanje 5% glasačkih prava, u slučaju:

1. izmjene djelatnosti Društva,
2. izmjene akcionarskog kapitala Društva,
3. promjene revizora prije isteka ugovorenog roka,
4. promjene člana Odbora direktora prije isteka mandata,
5. razmatranja ozbiljnih gubitaka Društva,
6. davanja odobrenja Društvu da kupi sopstvene akcije,
7. reorganizacije, spajanja, dobrovoljne likvidacije ili podnošenja predloga za pokretanje stečajnog postupka Društva,
8. kada to zahtijeva revizor koji je podnio ostavku,
9. smanjenja broja članova Odbora direktora ispod propisanog minimuma ili na paran broj članova,
10. kada neto imovina Društva iznosi polovinu ili manje od vrijednosti akcionarskog kapitala Društva.

3) Odbor direktora može sazvati vanrednu Skupštinu akcionara kada smatra da određeno pitanje treba razmotriti na Skupštini akcionara.

Član 19

Postupak sazivanja Skupštine

1) Sazivanje Skupštine vrši se putem obavještanja akcionara u najmanje jednom štampanom dnevnom listu koji se izdaje u Crnoj Gori i to dva puta, najkasnije 30 dana prije održavanja Skupštine. Obavještenje sadrži: mjesto, datum i vrijeme održavanja Skupštine i dnevni red sa obavještenjem gdje se mogu dobiti informacije o dnevnom redu i materijalima za Skupštinu.

2) Izuzetno, u slučaju sazivanja ponovne vanredne Skupštine, akcionari se obavještavaju najkasnije 10 dana prije dana održavanja Skupštine. Vanredna Skupština može biti sazvana i bez pridržavanja Zakonom i Statutom propisanih rokova, ako se svi akcionari sa pravom glasa, odnosno njihovi punomoćnici, sa tim saglase.

Član 20

Dnevni red Skupštine

1) Skupština ne može donositi odluke o pitanjima koja nijesu na dnevnom redu, osim ukoliko svi akcionari sa pravom glasa prisustvuju Skupštini.

2) Akcionari koji posjeduju najmanje 5% kapitala Društva, imaju pravo da zahtijevaju od Odbora direktora (u pisanoj formi sa navodjenjem razloga i predloga odluka uz tačke dnevnog reda koje predlažu) proširenje dnevnog reda Skupštine. Odbor direktora ne može odbiti zahtjev za proširenje dnevnog reda, ako je dostavljen u propisanoj formi, u sjedištu uprave Društva najkasnije 15 dana prije održavanja Skupštine.

3) U slučaju izmjene dnevnog reda, akcionari se obavještavaju o izmjenama dnevnog reda najkasnije 10 dana prije dana održavanja Skupštine, na isti način na koji se obavještavaju o održavanju Skupštine.

Član 21 **Organizovanje - vođenje Skupštine**

- 1) Skupštinom akcionara predsjedava Izvršni direktor ili drugo lice koje odredi većina prisutnih ili zastupanih akcionara.
- 2) Prisustvo akcionara ili njihovih punomoćnika na Skupštini akcionara evidentira se potpisivanjem liste prisutnih. Na listi prisutnih iskazuje se i broj glasova koje posjeduje svaki akcionar. Listu prisutnih potpisuju predsjedavajući Skupštine i sekretar Društva.
- 3) Akcionari ili njihovi punomoćnici koji namjeravaju da prisustvuju Skupštini akcionara dužni su da se prijave Sekretaru Društva najkasnije dva časa prije održavanja Skupštine radi identifikacije i evidencije.

Član 22 **Kvorum**

- 1) Skupština može donositi valjane odluke ako su prisutni ili zastupljeni akcionari ili su glasali unaprijed putem glasačkih listića, koji imaju najmanje polovinu od ukupnog broja glasova sa pravom glasa, osim ako se zakonom ili ovim statutom zahtijeva drugačiji kvorum.
- 2) Ako ni 30 minuta nakon proteka vremena naznačenog u pozivu za početak rada Skupštine nema kvoruma u smislu odredbe stava 1 ovog člana, ponovna skupština sa istim dnevnim redom saziva se na način i pod uslovima utvrđenim zakonom.

Član 23 **Glasanje na Skupštini**

- 1) Glasanje na Skupštini akcionara je javno i može se obaviti putem glasačkih listića.
- 2) Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova zastupljenih akcija, osim u slučajevima kada se za donošenje odluke zahtijeva druga većina.

Član 24

- 1) Svaki akcionar ima pravo na jedan glas za svaku akciju koju posjeduje.
- 2) U slučaju izbora članova Odbora direktora glasa se po kumulativnom sistemu i tada svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora direktora, koji je utvrđen ovim Statutom.
- 3) Akcionar ima pravo da sve svoje glasove da jednom kandidatu ili da ih rasporedi na kandidate po svom izboru. Pravno dejstvo imaju samo afirmativni glasovi tj. glasovi "za".
- 4) Ukoliko bude predloženo više kandidata, u odnosu na broj koji Skupština bira u Odbor direktora, za članove Odbora direktora biraju se kandidati koji dobiju najveći broj glasova.

2. ODBOR DIREKTORA

Član 25

Broj članova i sastav

- 1) Odbor direktora je organ upravljanja i rukovodjenja Društvom kojim rukovodi predsjednik Odbora direktora.
- 2) Odbor direktora ima pet članova.
- 3) Članovi Odbora direktora mogu da se biraju iz reda akcionara Društva i zaposlenih u Društvu, kao i iz reda lica izvan Društva.
- 4) Članovi Odbora direktora ne mogu biti zaposleni, odnosno punomoćnici u bilo kom drugom društvu iste ili srodne djelatnosti ili djelatnosti koja bi mogla biti konkurentna, kao ni preduzetnici koji obavljaju takvu djelatnost.
- 5) Članovi Odbora direktora i članovi njihovih užih porodica ne mogu sklapati nikakve komercijalne aranžmane sa Društvom.
- 6) Odbor direktora, između svojih članova, bira predsjednika Odbora.

Član 26

Izbor članova Odbora direktora

- 1) Članove Odbora direktora bira Skupština akcionara, na način predviđen članom 25 stav 3 ovog Statuta, a pravo predlaganja kandidata za članove Odbora direktora imaju i akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala Društva.
- 2) Akcionari su dužni uz predlog dostaviti obrazloženje sa biografskim i drugim relevantnim podacima o kandidatu, kao i pismenu izjavu predloženog lica kojom izjavljuje da prihvata kandidaturu za člana Odbora direktora.

Član 27

Uslovi za izbor članova Odbora direktora

- 1) Član Odbora direktora mora biti renomirani stručnjak iz oblasti telekomunikacija, ekonomije ili poslovnog menadžmenta, odnosno sa zavidnim iskustvom, poslovnim rasudjivanjem i visokim etičkim standardima i integritetom, koji zadovoljava uslove predviđene zakonom.

Član 28

Mandat članova Odbora direktora

- 1) Mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara. Lice koje je bilo član Odbora direktora može biti ponovo birano. Broj mandata za člana Odbora direktora nije ograničen.
- 2) U slučaju podnošenja ostavke člana Odbora direktora ili prestanka vršenja njegove funkcije na drugi način, bira se novi Odbor direktora.
- 3) U slučaju iz stava 2) ovog člana, Odbor direktora je dužan da bez odlaganja sazove Skupštinu akcionara na kojoj će se izabrati potreban broj članova za period do isteka mandata prvobitnim članovima Odbora direktora. Do izbora novih članova Odbora direktora, preostali članovi obavljaju one poslove Odbora direktora koji ne trpe odlaganje.

Član 29
Prestanak članstva u Odboru direktora

1) Članstvo u Odboru direktora prestaje:

- ostavkom,
- istekom mandata, ukoliko nije došlo do ponovnog izbora,
- razrješenjem prije isteka mandata,
- u bilo kojim drugim drugim okolnostima, predviđenim zakonom.

Član 30
Djelokrug Odbora direktora

1) Odbor direktora upravlja i vodi poslove Društva i vrši nadzor nad tekućim poslovanjem, koje se povjerava Izvršnom direktoru i drugim licima odgovornim za posloводство (članovi Menadžmenta).

2) Odbor direktora je posebno ovlašten i odgovoran da:

1. Predlaže odluke za Skupštinu i izvršava njene odluke;
2. Donosi opšte akte koje ne donosi skupština;
3. Predlaže Skupštini akcionara finansijske izvještaje i izvještaj o poslovanju Društva;
4. Predlaže Skupštini akcionara raspodjelu dobiti;
5. Imenuje i razrješava Izvršnog direktora, članove Izvršnog Upravnog Odbora ako je on formiran u Društvu, i Sekretara Društva i utvrđuje im nadoknadu za rad;
6. Utvrđuje organizaciju društva, strukturu i sastav menadžmenta i administracije Društva;
7. Usvaja Biznis plan i daje smjernice Izvršnom direktoru za ostvarivanje Biznis plana;
8. Donosi strateške investicione odluke;
9. Predlaže promjenu oblika Društva i prestanak Društva;
10. Odobrava smjernice za vođenje poslova i upravlja poslovanjem Društva;
11. Odlučuje o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim pravnim licima;
12. Odlučuje o davanju i uzimanju kredita; utvrđuje politiku davanja i uzimanja kredita, zaključuje kreditne transakcije i obezbjedjenja za zajmove i kreditne transakcije;
13. Odlučuje o ulaganjima s drugim domaćim i stranim subjektima;
14. Formira komitee u čiji sastav ulaze članovi Odbora direktora i druga lica (kao što su Revizorski Komitet, Komitet za naknade) i utvrđuje njihovu nadležnost, sastav i djelokrug;
15. Donosi poslovnik o svom radu;
16. Donosi odluku o osnivanju novih društava, povezanih društava i o raspolaganju akcijama i udjelima u drugim društvima i imenuje predstavnike u organe drugih društava i povezanih društava;
17. Odobrava godišnji Biznis plan i budžet Društva i strateške planove;
18. Odlučuje o svim ostalim pitanjima koja zakonom ili ovim Statutom nijesu u isključivoj nadležnosti Skupštine akcionara kao i pitanjima iz nadležnosti Izvršnog direktora i/ili Izvršnog Upravnog Odbora ako on je formiran u Društvu ukoliko to zatraži Izvršni direktor, odnosno Izvršni Upravni Odbor ;
19. Daje prethodnu saglasnost Izvršnom direktoru i/ili Izvršnom Upravnom Odboru ako je on formiran u Društvu o niže navedenim pitanjima:
 - a. upravljanje gotovinom izvan utvrđenih politika koje se odnose na upravljanje gotovinom, a koje nije predviđeno odobrenim godišnjim biznis planom u slučaju kada te svote prelaze 0,5 m EUR

- b. sklapanje bilo kojeg ugovora ili niza povezanih ugovora na rok koji prelazi 10 godina ako to nije odobreno godišnjim biznis planom vrijednosti preko 0,5 mil EUR
- c. sklapanje bilo koje nagodbe u bilo kojem sudskom sporu ili arbitražnom postupku koja uključuje zahtjev za plaćanje koje prelazi 0,5 m EUR
- d. imenovanje direktora neposredno odgovornog Izvršnom direktoru ili Izvršnom Upravnom Odboru ako je on formiran u Društvu
- e. bilo koju promjenu ili sklapanje Kolektivnog ugovora ili sličnog ugovora koji reguliše kolektivna prava zaposlenih

20. Poslovníkom o radu Odbora direktora ili posebnim odlukama Odbor direktora može odrediti i druga pitanja i odluke za čije preduzimanje Izvršni direktor i/ili Izvršni Upravni Odbor ako je on formiran u Društvu, treba prethodnu saglasnost Odbora direktora.
21. Obavlja druge aktivnosti utvrđene zakonom i ovim Statutom.

3) Odbor direktora je posebno ovlašćen i odgovoran da u slučaju ako ocijeni da je to potrebno, donese odluku o formiranju Izvršnog Upravnog Odbora kojem će povjeriti poslove upravljanja Društvom. U slučaju da Odbor direktora donese odluku o formiranju Izvršnog Upravnog odbora, Odbor direktora može prenijeti Izvršnom Upravnom Odboru obavljanje između ostalih i sljedećih poslova:

- i. Upravljanje tekućim aktivnostima Društva u skladu sa pravilima o radu Izvršnog Upravnog Odbora koja će Odbor direktora donijeti ako bude formiran Izvršni Upravni Odbor
- ii. Donešenje opštih akata koja ne donosi Odbor direktora i Skupština akcionara
- iii. Donešenje investicionih odluka u skladu sa pravilima o radu Izvršnog Upravnog Odbora koja će Odbor direktora donijeti ako bude formiran Izvršni Upravni Odbor
- iv. Davanje saglasnosti na odluke Izvršnog direktora, saglasno internim aktima Društva.

U slučaju da Odbor direktora donese odluku o formiranju Izvršnog Upravnog Odbora, isti će imati najviše 5 članova. Istom odlukom Odbor direktora će utvrditi ovlašćenju Izvršnog Upravnog Odbora u skladu sa ovim Statutom i Zakonom, broj članova i njihova prava, obaveze i ovlašćenja, postupak izbora i opoziva saglasno Zakonu, period imenovanja do najviše 3 (tri) godine dok će Odbor direktora posebnom odlukom urediti pravila i način rada Izvršnog Upravnog Odbora.

5) Određene poslove iz svog djelokruga Odbor direktora može povjeriti pojedinim članovima Odbora, pojedinim članovima i/ili Izvršnom Upravnom Odboru ako je formiran u Društvu ili Izvršnom direktoru Društva i/ili članovima menadžmenta koji su direktno odgovorni Izvršnom direktoru, odnosno i/ili Izvršnom Upravnom Odboru ako je on formiran u Društvu, u skladu sa zakonom.

Član 31 Odlučivanje

- 1) Odbor direktora odlučuje ako je prisutno više od polovine članova.
- 2) Odbor direktora donosi odluke većinom glasova prisutnih članova.

3) U slučaju jednake podjele glasova, glas predsjednika je odlučujući.

3. REVIZORSKI KOMITET

Član 32

1) Revizorski Komitet, koji je ustanovio Odbor direktora, sastoji se najmanje 3 (tri), a najviše 5 (pet) članova, od kojih svako mora imati znanje iz oblasti finansija. Jedino članovi koji nijesu na rukovodećim funkcijama Odbora direktora i/ili druge nezavisne osobe, u skladu sa Pravilima o radu Revizorskog Komiteta, mogu biti izabrani za članove Revizorskog Komiteta. Najmanje jedan član Revizorskog Komiteta mora biti finansijski ekspert. Finansijski ekspert može biti računovodja ili revizor koji poznaje standardni set računovodstvenih pravila koja definišu osnovne smjernice za računovodstvo (GAAP), finansijske izvještaje kao i interne računovodstvene mehanizme kontrole, što potvrđuje kroz svoje radno iskustvo. Tačan broj članova Revizorskog Komiteta određuje svojom posebnom odlukom Odbor direktora.

2) Pravila o radu Revizorskog Komiteta, koje je donio Odbor direktora, regulišu način njegovog funkcionisanja i izbor njegovih članova.

3) Primarna uloga Revizorskog Komiteta je da pruža podršku Odboru direktora u nadziranju

1. tačnosti i potpunosti finansijskih izvještaja Društva,
2. usklađenosti Društva sa pravnim i regulatornim propisima,
3. kyalifikacije i nezavisnosti eksternog revizora i
4. vršenja interne revizije i rada eksternog revizora.

4. IZVRŠNI DIREKTOR

Član 33

Izvršni direktor mora biti renomirani stručnjak iz oblasti telekomunikacija, ekonomije ili poslovnog upravljanja, odnosno osoba sa zavidnim iskustvom, poslovnim rasuđivanjem, visokim etičkim standardima i integritetom, koji ispunjava zahtjeve predviđene zakonom.

Član 34 Djelokrug

1) Izvršni direktor Društva dužan je da sprovodi odluke Odbora direktora, koje se odnose na:

1. Poslovanje Društva,
2. Upravljanje imovinom Društva,
3. Otvaranja računa u bankama,
4. Zapošljavanje lica u Društvu,
5. Donošenje internih akata koji su obavezni za sve zaposlene u Društvu.

2) Izvršni direktor, u smislu stava 1) ovog člana:

1. Organizuje proces rada Društva,
 2. Stara se i odgovara za zakonitost rada Društva, u granicama svojih ovlašćenja,
 3. Predlaže mjere Odboru direktora i Izvršnom Upravnom odboru ako je on formiran u Društvu za unapređenje poslovanja,
 4. Zastupa i predstavlja Društvo,
 5. Odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih, u skladu sa zakonom, Kolektivnim ugovorom i opštim aktima Društva,
 6. Odlučuje o disciplinskoj odgovornosti radnika,
 7. Formira stručne komisije i radne grupe i određuje djelokrug i način njihovog rada,
 8. Zaključuje ugovore,
 9. Donosi akt o sistematizaciji radnih mjesta u Društvu
 10. Vršiti druge poslove utvrdjene Statutom i odlukama Odbora direktora i Izvršnog Upravnog odbora ako je on formiran u Društvu.
- 3) Izvršni direktor poslove iz svog djelokruga obavlja samostalno u skladu sa Statutom i Zakonom, ukoliko u Društvu nije formiran Upravni Izvršni odbor. Ukoliko je formiran Upravni izvršni odbor, Izvršni direktor će obavljati poslove iz svoga djelokruga u skladu sa ovim Statutom i odlukom Odbora direktora.

Izvršni direktor određene poslove iz svoga djelokruga može prenijeti na članove menadžmenta Društva koji su direktno odgovorni Izvršnom direktoru, odnosno i/ili Izvršnom Upravnom odboru ako je formiran u Društvu, u skladu sa Zakonom i /ili odlukom Odbora direktora.

Član 35 **Mandat Izvršnog direktora**

Izvršni direktor imenuje se na period od tri godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Član 36 **Razrješenje Izvršnog direktora**

- 1) Izvršni Direktor može biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata. U tom slučaju Izvršni Direktor ima prava i obaveze, u skladu sa ugovorom koji je zaključio sa Odborom direktora.
- 2) U slučaju da iz bilo kog razloga Izvršni direktor bude spriječen u obavljanju poslova, a u Društvu nije formiran Izvršni Upravni Odbor, Odbor Direktora će imenovati osobu koja će mijenjati Izvršnog direktora a koji će vršiti funkciju Izvršnog Direktora do imenovanja novog izvršnog direktora ili prestanka razloga njegove spriječenosti u obavljanju posla.

5. SEKRETAR DRUŠTVA

Član 37 Djelokrug

- 1) Sekretara Društva imenuje Odbor direktora na period do pet godina.
- 2) Sekretar Društva može se ponovo imenovati, nezavisno od broja prethodnih mandata.
- 3) Sekretar Društva vrši poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom, a posebno je odgovoran da:
 1. organizuje sjednice Skupštine akcionara;
 2. organizuje evidenciju i dokumentaciju Društva;
 3. dostavlja Centralnom Registru Privrednih Subjekata dokumenta i podatke za registraciju.
- 4) Sekretar Društva vrši i druge poslove koje mu odrede Odbor direktora i Izvršni direktor odnosno Izvršni Upravni odbor ako je formiran u Društvu.

Član 38 Kvalifikacije

Za Sekretara Društva može biti imenovano lice koje, pored opštih ulova predviđenih zakonom ima znanje i iskustvo potrebno za vršenje poslova koje obavlja Sekretar Društva.

6. REVIZOR

Član 39 Izbor revizora

- 1) Revizora Društva bira Skupština akcionara većinom glasova prisutnih akcionara, na predlog Odbora direktora, za period koji ne može biti kraći od tri mjeseca niti duži od godinu dana.
- 2) Pravo predlaganja kandidata za Revizora Društva imaju i akcionari koji imaju najmanje 5% akcionarskog kapitala Društva.

VIII ZASTUPANJE DRUŠTVA I OVLAŠĆENJA ZA POTPISIVANJE

Član 40 Zastupanje i potpisivanje

- 1) Društvo zastupa Izvršni direktor u granicama svojih ovlašćenja, utvrđenih ovim Statutom i pravilima o radu Izvršnog direktora kao i drugim internim aktima. Ukoliko je u Društvu formiran Izvršni Upravni odbor, Društvo uvijek zastupaju zajedno Izvršni direktor i još jedan član Izvršnog Upravnog odbora.
- 2) Odbor direktora i Izvršni direktor u okviru svog djelokruga, mogu dati ovlašćenje članu Odbora direktora ili drugom zaposlenom u Društvu za potpisivanje ugovora, čiju su sadržinu i obaveze koje se njime preuzimaju prethodno odobrili.

3) Ugovore, sporazume i druge dokumente kojima Društvo preuzima određene obaveze potpisuju zajedno dva potpisnika kako je određeno internim aktom kojim se regulišu ovlaštenja za potpisivanje. Prema odluci Odbora direktora o poslovima čija vrijednost prelazi 1 (jedan) milion eura ugovore potpisuju zajedno Predsjednik Odbora direktora i Izvršni direktor.

IX OPŠTI AKTI DRUŠTVA

Član 41

- 1) Društvo donosi opšte akte u skladu sa zakonom, odredbama ovog Statuta i odlukama nadležnih organa Društva.
- 2) Statut je najviši akt Društva koji donosi Skupština akcionara.
- 3) Druga opšta akta Društva moraju biti u skladu sa Statutom Društva.
- 4) Izmjene i dopune akta donose se na način i po postupku utvrđenom za njihovo donošenje.
- 5) Opšti akt Društva objavljuje se na odgovarajući način koji omogućava zaposlenima u Društvu da se upoznaju sa njegovim sadržajem.
- 6) Opšti akt stupa na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja. Izuzetno, kad postoje razlozi utvrđeni u postupku donošenja, opšti akt stupa na snagu najranije danom donošenja odnosno objavljivanja.

X FINANSIJE I RASPODJELA DOBITI

Član 42

Finansijski izvještaji

- 1) Finansijska godina je kalendarska godina.
- 2) Društvo obavezno sastavlja izvještaj o poslovanju Društva u toku finansijske godine.

XI POSLOVNA TAJNA

Član 43

Obaveza donošenja opšteg akta

- 1) U Društvu se donosi opšti akt kojim se naročito utvrđuje:

1. koje se isprave i podaci imaju smatrati poslovnom tajnom Društva, čije bi odavanje neovlašćenom licu bilo protivno poslovanju Društva i štetilo interesima i poslovnom ugledu Društva i
2. koja su lica ovlašćena da saopštavaju drugim licima sadržaj isprava i podatke koji imaju značaj poslovne tajne Društva.

Član 44

Obaveza čuvanja poslovne tajne

1) Poslovnu tajnu Društva dužni su da čuvaju akcionari, članovi Odbora direktora, Izvršni direktor, članovi Izvršnog Upravnog odbora ako je formiran u Društvu, druga ovlašćena lica i zaposleni u Društvu, koji su na bilo koji način saznali sadržaj isprava ili podatke koji se smatraju poslovnom tajnom Društva.

2) Obaveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje ni pošto lica navedena u stavu 1 ovog člana izgube status na osnovu koga su odgovorna za čuvanje poslovne tajne Društva.

XII ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 45

1) U Društvu se posebnim aktom uređuje pitanje zaštite životne sredine u vezi sa obavljanjem djelatnosti Društva.

2) Odbor direktora utvrđuje sredstva kojima se obezbjeđuje zaštita i unapređenje životne sredine.

XIII IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Član 46

Pravo inicijative za izmjene i dopune Statuta

1) Izmjene i dopune Statuta donose se na način i po postupku koji je utvrđen za donošenje Statuta.

2) Pravo inicijative za izmjene odnosno dopune Statuta Društva imaju akcionari koji pojedinačno ili zajedno imaju akcije koje daju više od 5% ukupnog broja glasova i Odbor direktora.

3) Akcionari svoje pravo inicijative ostvaruju tako što obrazloženi predlog za izmjenom i dopunom Statuta dostavljaju Odboru direktora. Na dalji postupak, primjenjuju se odgovarajuće odredbe ovog Statuta.

4) Kad Odbor direktora samostalno pokrene inicijativu, dostavlja ili na odgovarajući način stavlja na uvid obrazloženi predlog za izmjene odnosno dopune Statuta svim akcionarima, najmanje 20 dana prije održavanja Skupštine na kojoj će odlučivati o izmjeni odnosno dopuni Statuta.

XIV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 47 Original Statuta

Originalom Statuta smatra se tekst Statuta koji je usvojen na Skupštini, čije sve stranice parafira predsjedavajući skupštine koja ga je donijela i potpiše ga.

Član 48 Stupanje na snagu

Statut stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, odnosno objavljivanja na oglasnoj tabli Društva i registrovaće se kod Centralnog registra Privrednih subjekata u Podgorici.

PREDSJEDAVAJUĆI
SKUPŠTINE AKCIONARA

Željko Tabac





Crnogorski Telekom
A.D. Podgorica

Broj/

01-11600

Datum/

09. 06. 2017

**CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA
REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA**

ZAPISNIK

**SA REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA
CRNOGORSKOG TELEKOMA A.D. PODGORICA
ODRŽANE DANA 31. MAJA 2017. GODINE**

Podgorica, 31. maj 2017. godine

ZAPISNIK
SA REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA
CRNOGORSKOG TELEKOMA A.D. PODGORICA
ODRŽANE DANA 31. 05. 2017. GODINE
SA POČETKOM U 12:00 ČASOVA

MJESTO ODRŽAVANJA: KIC „Budo Tomović“ Podgorica, ulica Vaka Djurovića br. 12,
multimedijalna sala

PRISUTNI AKCIONARI:

Marina Bengez Sedmak, kao ovlašćeni predstavnik M-Tele d.o.o.
sa ukupno 36.177.950 akcija.....ili 76,5283 %

Lazar Janinović, kao ovlašćeni punomoćnik Erste banka a.d.
Zbirni kustodi račun 1,
sa ukupno 1.676.797 akcijaili 3,5470 %

Tričko Krgović, kao ovlašćeni punomoćnik Erste banka a.d.
Zbirni kustodi račun 1, na 71.795 akcija, Arnada Alivodića na
103.810 akcija, Radoslava Tomića sa 300.000 akcija, Ive Senjak na
140.232 akcija,
sa ukupno 615.837 akcijaili 1,3027 %

Veselin Kovač, kao ovlašćeni punomoćnik OIF trend,
sa ukupno 161.691 akcijaili 0,3420 %

Radomir Rudanović, kao ovlašćeni punomoćnik CKB Zbirni
kustodi 1,
sa ukupno 142.624 akcijaili 0,3017 %

Milan Bojanić,
sa ukupno 101.993 akcijaili 0,2157 %

Milena Pavićević, kao ovlašćeni punomoćnik Erste banka a.d.
Zbirni kustodi račun 1,
sa ukupno 43.529 akcijaili 0,0921 %

Suzana Kalezić, kao ovlašćeni punomoćnik Erste banka a.d. Zbirni
kustodi račun 1,
sa ukupno 43.528 akcijaili 0,0921 %

Balša Čavlović, kao ovlašćeni punomoćnik Erste banka a.d. Zbirni kustodi račun 1, sa ukupno 41.204 akcija	ili 0,0872 %
Golub Bojanić, sa ukupno 11.578 akcija	ili 0,0245 %
Svetlana Matić, kao ovlašćeni punomoćnik Invest banka Montenegro, sa ukupno 11.500 akcija	ili 0,0243 %
Dragan Radosavović, sa ukupno 6.000 akcija	ili 0,0127 %
Dragoljub Perić, sa ukupno 5.534 akcija	ili 0,0117 %
Dragan Bojanić, sa ukupno 2.000 akcija	ili 0,0042 %
Ivan Šćepanović, kao ovlašćeni punomoćnik za VIP broker diler, sa ukupno 36 akcija	ili 0,0001 %
Predrag Vujović, kao ovlašćeni punomoćnik Radosava Vujovića, sa ukupno 1 akcija	ili 0,000 %

OSTALI UČESNICI U RADU:

- Milija Zeković, Izvršni direktor Društva
- Gordana Blagojević, Direktor sektora finansija
- Vladan Peković, Direktor sektora tehnike
- Pavle Đurović, Direktor sektora za korporativne i pravne poslove i Sekretar Društva
- Dušan Banović, Direktor sektora za rezidencijalne korisnike
- Predrag Perković, Direktor sektora za poslovne korisnike
- Ognjen Vukoslavović, Direktor sektora za korisničko iskustvo
- Miroslav Janičić, Direktor sektora za ljudske resurse
- Hana Andonov, predstavnik revizorske kuće PricewaterhouseCoopers

Za sjednicu Skupštine predložen je sljedeći

D N E V N I R E D

Dnevni red

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:

- a) verifikacione komisije,
 - b) predsjedavajućeg Skupštine,
 - c) zapisničara i
 - d) ovjerivača zapisnika,
sa zahtijevanim brojem glasova od predstavnika vlasnika 23.636.971 akcija;
2. Usvajanje finansijskih izvještaja Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2016. godinu, sa zahtijevanim brojem glasova od predstavnika vlasnika 23.636.971 akcija;
3. Usvajanje Izvještaja o poslovanju Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2016. godinu, sa zahtijevanim brojem glasova od predstavnika vlasnika 23.636.971 akcija;
4. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2016. godinu, sa zahtijevanim brojem glasova od predstavnika vlasnika 23.636.971 akcija;
5. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2017. godinu, sa zahtijevanim brojem glasova od predstavnika vlasnika 23.636.971 akcija;
6. Donošenje Odluke o promjeni Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, sa zahtijevanim brojem glasova od predstavnika vlasnika 23.636.971 akcija;
7. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, sa zahtijevanim brojem glasova od predstavnika vlasnika 23.636.971 akcija;
8. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, sa zahtijevanim brojem glasova od predstavnika vlasnika 23.636.971 akcija;
9. Donošenje Odluke o utvrđivanju naknade članovima Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, sa zahtijevanim brojem glasova od predstavnika vlasnika 23.636.971 akcija.

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:

- verifikacione komisije,
- predsjedavajućeg Skupštine,
- zapisničara i
- ovjerivača zapisnika.

Sjednicu redovne godišnje Skupštine akcionara Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica (u daljem tekstu: "Društvo") otvorio je Izvršni direktor Društva, g-din Milija Zeković i izvijestio da sjednici, pored akcionara i njihovih ovlašćenih predstavnika, prisustvuju članovi menadžmenta Društva, član Odbora direktora, g-din Pavle Gegaj, predstavnik određenih manjinskih akcionara u Odboru direktora, kao i g-đa Ilana Andonov, predstavnica PricewaterhouseCoopers-a. G-din Zeković je dodao da je rad Skupštine javan. Konačno, Izvršni direktor Društva je podsjetio da su materijali neophodni za rad Skupštine, uključujući i glasačke listiće, bili dostupni na uvid akcionarima u upravnoj zgradi Crnogorskog Telekom a, ul. Moskovska br. 29, počev od 28. 04. 2017. godine, svakog dana od 08,00 do 16,00 časova, kao i na web stranici Kompanije, te na sam dan održavanja Skupštine, počev od 08,00 časova pa sve do pred sam početak rada Skupštine, ispred multimedijalne sale KIC-a „Budo Tomović“. G-din Zeković je zatim upoznao akcionare sa predloženim Dnevnim redom i predložio da Skupština započne rad u skladu sa istim. U okviru prve tačke dnevnog reda, g-din Zeković je predložio da se prvo izabere Verifikaciona komisija koja će utvrditi da li postoji kvorum za punovažno odlučivanje i rad Skupštine akcionara. Za članove Verifikacione komisije Izvršni direktor Društva je predložio:

1. -Lutovac Draganu
2. Babić Nađu
3. Ivović Nađu
4. Žujović Bojanu i
5. Vukčević Tanju, zaposlene Crnogorskog Telekom a.

Prije prelaska na glasanje g-din Zeković je ukazao da je za odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda današnje Skupštine akcionara potreban kvorum sastavljen od proste većine prisutnih akcionara, to jest akcionara koji posjeduju 23.636.971 akcija, te se odluke donose prostom većinom glasova prisutnih. On je takođe akcionarima skrenuo pažnju da se o tački 8. - Izbor članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, u skladu sa odgovarajućim odredbama Zakona o privrednim društvima i Statuta Društva, glasa kumulativno. G-din Zeković je zatim predložio da se pristupi glasanju o izboru Verifikacione komisije.

Konačno, g-din Zeković je saopštio rezultate glasanja za izbor Verifikacione komisije i Skupština akcionara je donijela

Odluku
o
formiranju verifikacione komisije

Ovom Odlukom formira se verifikaciona komisija Redovne Skupštine akcionara Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica u sljedećem sastavu:

1. Tanja Vukčević
2. Nada Ivović
3. Bojana Žujović
4. Dragana Lutovac
5. Nađa Babić

II

Komisija ima zadatak da izvrši verifikaciju prisutnih akcionara i podnese izvještaj Skupštini o rezultatima verifikacije tj. postojanja kvoruma za dalji rad i punovažno odlučivanje na Skupštini.

Odluka je donijeta sa 39.036.268 glasova »za«, dok glasova »protive« nije bilo.

Nakon izbora, Verifikaciona komisija je podnijela izvještaj o prisustvu akcionara odnosno zastupljenosti akcionara preko njihovih ovlašćenih predstavnika na redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara Društva i konstatovala da Skupštini prisustvuju akcionari sa 39.041.802 akcija ili 82, 58 % od ukupnog broja akcija Društva, te da se, na osnovu toga, može zaključiti da postoji kvorum za punopravan rad Skupštine i donošenje odluka po utvrđenom dnevnom redu.

Učešće prisutnih akcionara u ukupnom broju akcija je bilo sljedeće:

Marina Bengez Sedmak, kao ovlašćeni predstavnik M-Tele d.o.o.

sa ukupno 36.177.950 akcija ili 76,5283 %

Lazar Janinović, kao ovlašćeni punomoćnik Erste banka a.d.

Zbirni kastodi račun 1,

sa ukupno 1.676.797 akcija ili 3,5470 %

Tričko Krgović, kao ovlašćeni punomoćnik Erste banka a.d.

Zbirni kastodi račun 1, na 71.795 akcija, Arnada Alivodića na

103.810 akcija, Radoslava Tomića sa 300.000 akcija, Ive Senjak na

140.232 akcija,

sa ukupno 615.837 akcija ili 1,3027 %

Veselin Kovač, kao ovlašćeni punomoćnik OIF trend,

sa ukupno 161.691 akcija ili 0,3420 %

Radomir Rudanović, kao ovlašćeni punomoćnik CKB Zbirni

kastodi 1,

sa ukupno 142.624 akcija ili 0,3017 %

Milan Bojanić, sa ukupno 101.993 akcija	ili	0,2157 %
Milena Pavićević, kao ovlašćeni punomoćnik Erste banka a.d. Zbirni kastodi račun 1, sa ukupno 43.529 akcija	ili	0,0921 %
Suzana Kalezić, kao ovlašćeni punomoćnik Erste banka a.d. Zbirni kastodi račun 1, sa ukupno 43.528 akcija	ili	0,0921 %
Balša Čavlović, kao ovlašćeni punomoćnik Erste banka a.d. Zbirni kastodi račun 1, sa ukupno 41.204 akcija	ili	0,0872 %
Galuh Bojanić, sa ukupno 11.578 akcija	ili	0,0245 %
Svetlana Matić, kao ovlašćeni punomoćnik Invest banka Montenegro, sa ukupno 11.500 akcija	ili	0,0243 %
Dragan Radosavović, sa ukupno 6.000 akcija	ili	0,0127 %
Dragoljub Perić, sa ukupno 5.534 akcija	ili	0,0117 %
Dragan Bojanić, sa ukupno 2.000 akcija	ili	0,0042 %
Ivan Šćepanović, ovlašćeni punomoćnik za VIP broker diler, sa ukupno 36 akcija	ili	0,0001 %
Predrag Vujović, kao ovlašćeni punomoćnik Radosava Vujovića, sa ukupno 1 akcija	ili	0,000 %

Zatim se prešlo na izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara. G-din Zeković je podsjetio da, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom Društva Skupštinom akcionara predsjedava Izvršni direktor Društva ukoliko Skupština ne izabere drugo lice za predsjedavajućeg. U tom smislu, g-din Zeković je za predsjedavajućeg Skupštinom predložio Sekretara Društva g-dina Pavla Đurovića, naglašavajući značaj njegovog dosadašnjeg iskustva u vođenju sjednica Skupštine, te napomenuo da on akcionarima i dalje ostaje na raspolaganju za sva njihova pitanja. Kako je g-din Vujović predložio drugog kandidata, tj. g-dina Zekovića, g-din Zeković je taj predlog stavio na formalno glasanje, te pozvao akcionare da se izjasne za jednog ili drugog

kandidata. Po završnom glasanju g-din Zeković je konstatovao da je g-din Đurović većinom glasova prisutnih akcionara (39.036.268 glasova »za« i 0 glasova »protiv«, dok je g-din Zeković dobio jedan glas »za«) izabran za predsjedavajućeg i predložio da on preuzme vođenje sjednice.

Zatim se prešlo na izbor zapisničara i ovjerivača zapisnika. G-din Đurović je za zapisničara predložio g-đu Sonju Ražnatović, zaposlenu u Društvu i zamolio manjinske akcionare da predlože ovjerivača zapisnika, koji su predložili g-dina Lazara Janinovića, punomoćnika sa najviše glasova. G-din Đurović je pozvao na glasanje po ovoj tački Dnevnog reda.

G-din Đurović je saopštio rezultate Verifikacione komisije o glasanju: za izbor zapisničara – g-đe Ražnatović i ovjerivača zapisnika, g-dina Janinovića, bilo je 39.036.268 glasova, dok glasova „protiv“ nije bilo.

G-din Đurović je predložio objedinjavanje diskusija po tačkama 2 i 3 Dnevnog reda.

2. Usvajanje finansijskih izvještaja Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2016. godinu

3. Usvajanje Izvještaja o poslovanju Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2016. godinu

G-din Tripko Krgović je, u ime manjinskih akcionara, izrazio očekivanje da će im se, imajući u vidu značaj današnje Skupštine, u smislu promjene većinskog vlasnika kompanije, pada cijena akcija na berzi, itd. omogućiti fleksibilnost pri komentarisanju Izvještaja o poslovanju, te da se izade u susret njihovoj želji da, kao akcionari, prenesu menadžmentu i javnosti određene poruke. G-din Krgović je istakao korektnost manjinskih akcionara u proteklih pola godine, tokom kojeg perioda se oni nijednom nisu obratili javnosti, iako nekim događajima nisu bili zadovoljni. On je takođe zamolio akcionare, a posebno g- dina Vujovića, da vode računa o raspoloživom vremenu, te da diskusije fokusiraju na one teme koje se tiču aktuelnog poslovanja kompanije i njene budućnosti. U tom smislu on je izrazio nadu da će i g-din Đurović sjednicu voditi na način koji će svima pružiti mogućnost da daju konstruktivan komentar.

G-din Vujović se saglasio da tim temama treba dati centralno mjesto, ali je takođe podsjetio da je g-din Krgović do skoro bio član Odbora direktora Društva, kao i da je učestvovao u radu upravljačkih struktura Društva u vrijeme kad se vodila polemika oko spornih konsultantskih ugovora, a da nije ništa preduzeo u tom pravcu.

G-din Đurović se obavezao da će sjednicu kanalisati u pravcu konstruktivne diskusije, ali je takođe naglasio da neće dozvoliti diskusije između akcionara na personalnom nivou.

G-din Bojanić je pitao g-dina Zekovića ko, u ime kompanije M-Tele, prisustvuje današnjoj sjednici. G-din Đurović je odgovorio da Skupštini prisustvuju legitimni predstavnici ove kompanije i da nema potrebe za personalnim imenovanjem. G-din Bojanić je konstatovao da dobijenim odgovorom nije zadovoljan.

G-din Zeković je ukratko predstavio Finansijske izvještaje i Izvještaj o poslovanju i konstatovao da je 2016. bila izuzetno teška godina, puna velikih izazova, obilježena izuzetno visokim nivoom investicija u strateške projekte (učesće na tenderu za dodjelu frekvencija, investicije u vDSL i vektorring servise, razvoj optičke mreže, DVBT2 tehnologiju itd.), te da je iznos istih iznosio blizu 50 miliona. On je takođe naglasio da je u prethodnoj godini raspodijeljeno 19,2 miliona EUR dividende, te da je ostvaren neto profit u iznosu od 9,4 miliona eura. G-din Zeković je ukratko prezentirao trendove vezane za prihode, istakavši da je njihov pad za 7% u odnosu na prethodnu godinu uslovljen manjim prihodima od maloprodajnih i veleprodajnih usluga, što je djelimično

nadoknađeno većim prihodima od prodaje opreme. Izvršni direktor Društva je zatim dao kratak pregled stanja na telekomunikacionom tržištu u Crnoj Gori, istakavši konsolidacije u fiksnom segmentu, kojim sada dominiraju tri jaka operatera, među kojima je Društvo i dalje ubjedljivo najjače. On je takođe naglasio da stanje na fiksnom tržištu karakteriše i snažna regulacija Agencije za elektronske komunikacije koja uključuje čak i maloprodajne cijene, zbog čega je Društvo, po osnovu regulacije, u posljednje tri godine imalo gubitke neto profita na godišnjem nivou u prosječnom iznosu od 2 miliona EUR. Što se tiče dašavanja na tržištu mobilne telefonije, g-din Zeković je takođe istakao snažnu konkurenciju, ne samo od strane lokalnih, već i globalnih OTT operatera, što je uticalo na smanjenje prihoda od međunarodne terminacije. On je, kao značajan uzrok pada prihoda u mobilnoj telefoniji, naveo i roaming regulaciju u regionu, zbog koje je Društvo bilo prinuđeno da snizi svoje cijene, ali i naglasio činjenicu da je Društvo, uprkos svemu tome, uspjelo da stabilizuje prihode od ovog tržišnog segmenta. Izvršni direktor Društva je podsjetio da je Društvo u prethodnoj godini bilo uspješno u konvergentnoj ponudi, te da su korisnicima u okviru Magenta 1, koju sada koristi svako sudno domaćinstvo u Crnoj Gori, ponuđene kompletne telekomunikacione usluge u domaćinstvu, što je Društvu omogućilo da značajno smanji odliv korisnika fiksne telefonije i drastično poveća broj korisnika u mobilnom segmentu. Kao poseban uspjeh Društva u prošloj godini g-din Zeković je spomenuo izuzetno dobar rezultat na tenderu za dodjelu frekvencija, na kojem je Društvo dobilo neke nove resurse koji će mu u narednom periodu omogućiti da ima najbolju mrežu i najbolju pokrivenost. Uopšteno gledano, on je zaključio da je 2016. godina bila prilično uspješna kad je riječ o mobilnoj telefoniji, gdje je Društvo, čak i u prepaid segmentu koje posljednjih godina pada, uspjelo da zabilježi određeni rast, dok je u postpaid segmentu tržišni udio porastao, kao i broj korisnika, i to za 30. 000.

Konačno, g-din Zeković je prisutne informisao da je Društvo krajem 2016. i početkom 2017. godine preduzelo sve raspoložive mjere da poveća profitabilnost i smanji troškove u svim oblastima, zaključivši da, po njegovom mišljenju, akcionari nemaju razloga za brigu i izrazio uvjerenje da će cijene akcija Društva porasti.

G-din Krgović je potvrdio izrazito loš uticaj regulacije maloprodajnih cijena koje, po pravilu, i ne bi smjele biti predmet regulacije. Sa druge strane, on je podvukao da posljednjih mjeseci akcionari ozbiljno dovode u pitanje zakonitost procesa preuzimanja Društva. On je takođe izrazio bojazan da bi konkurentska kompanija, zbog izuzetno sličnog naziva kompanije M – tele, mogla preduzeti radnje u pravcu zaštite svog brenda. Na kraju, g-din Krgović je izrazio lično mišljenje da su saopštenja za javnost Hrvatskog Telekomu povodom preuzimanja Društva bila nekorektna, u smislu da su minimizirala mjesto Društva u Deutsche Telekom grupi, iako se Društvo u istoj bolje kotiralo nego Hrvatski Telekom, koji je, takođe po njegovom mišljenju, sve donedavno bio prepoznatljiv po lošoj i neefikasnoj upravljačkoj strukturi.

G-din Đurović je povodom komentara g-dina Krgovića izrazio čvrsto uvjerenje da će od sinergije Društva i Hrvatskog Telekomu koristiti imati obje kompanije, te da će saradnja manjinskih akcionara i menadžmenta biti dodatno unaprijeđena.

Akcionar g-din Radomir Rudanović je prenio dva zahtjeva za objašnjenjem akcionara koje on predstavlja: 1) način sticanja većinskog paketa akcija Društva od strane kompanije M – tele i 2) pravni osnov, tj. konkretan zakon i član po kojem ta kompanija nije bila u obavezi da sprovede preuzimanje i ostalih akcija.

G-din Đurović je odgovorio da Skupština nije forum na kojem se raspravlja o tome kako je neki od akcionara kupio akcije, i u tom smislu predložio g-dinu Rudanoviću da odgovore na ova pitanja dobije ili posredstvom Sekretarijata Društva ili direktno od Hrvatskog Telekoma.

G-din Bojanić je upozorio da ovakav pristup nije dobar osnov za saradnju kompanije M - tele sa manjinskim akcionarima Društva.

G-din Krgović je podsjetio na mogućnost manjinskih akcionara da, ukoliko bi njihova današnja poruka bila ignorisana, sazovu vanrednu Skupštinu, ali i izrazio očekivanje da za takvim potezom neće biti potrebe.

G-din Gegaj je upozorio da većinski vlasnik mora imati u vidu razliku između većinskih vlasnika i manjinskih akcionara, koji od raspoloživih mehanizama imaju samo berzu, koju je zakonodavac i zaštitio kao instituciju koja u ovakvim procesima ne smije da se zaobiđe, te da stoga manjinski akcionari imaju pravo da iskoriste svaki, a pogotovu ovaj primarni, forum da zaštite svoje zakonske mehanizme.

G-din Bojanić je takođe izrazio sumnju u legitimnost procesa preuzimanja većinskog paketa akcija Društva, jer nije kupljen preko berze.

G-din Čavlović je pitao g-dina Đurovića da li je ova transakcija većinskog vlasnika izvršena u skladu sa Zakonom o hartijama od vrijednosti. On je takođe postavio i više pitanja menadžmentu Društva:

- 1) U vezi s činjenicom da je amortizacija povećana za 2, 4 miliona EUR: da li je ta razlika u amortizaciji kompletno vezana za dio investicije u kupovinu frekvencijskih opsega ili se radi o nečemu drugom?
- 2) Koliki povrat Društvo očekuje u narednom periodu od svojih značajnih investicija?
- 3) U vezi s primjetno smanjenim intenzitetom i kvalitetom oglašavanja Društva: kakvi su planovi Društva u tom segmentu u budućnosti i da li menadžment misli da je moguće povećati prihode ako konstantno smanjuje ulaganja u ovaj dio svojih aktivnosti?
- 4) U vezi sa stepenom iskorišćenosti optike i hibridnog pristupa od oko 26% - kakva su komparativna iskustva ostalih kompanija u Deutsche Telekom Grupi i regionu uopšte?

G-din Đurović je, na prvo pitanje g-dina Čavlovića, odgovorio da je Društvo od svih relevantnih institucija, uključujući i Centralnu depozitarnu agenciju, dobilo sva potrebna mišljenja i naglasio da nijedna od institucija nije iskazala ni najmanju sumnju u zakonitost transakcije.

G-da Blagojević je odgovorila na pitanje 1) i objasnila da je povećanje amortizacije najvećim dijelom uzrokovano aktivacijom sistema naplate. Ona je takođe objasnila da je i kupovina frekvencija imala djelimičan uticaj, ali da će se on u potpunosti manifestovati u ovoj godini, budući da u prošloj godini nije kompletno aktiviran. Što se tiče pitanja 2), g-da Blagojević je odgovorila da se očekivanja u pogledu povrata investicija prilagođavaju razvoju tržišta.

G-din Krgović je zatražio riječ i uputio molbu novom većinskom vlasniku da, s obzirom da se period regulacije tržišta telekomunikacija bliži kraju, a da su akcionari u velikoj neizvjesnosti, počne akcionarima objavljivati svoja godišnja očekivanja.

U vezi s pitanjem 3), g-din Banović je odgovorio da ulaganja u oglašavanje jesu smanjena, ali ne u tolikoj mjeri da bi rezultati trebali biti usko povezivani s tim. On je takođe naglasio da su se marketinški trendovi promijenili, te da velike ATI. kampanje više ne donose profit kao ranije. Što se tiče planova u pogledu ovih aktivnosti, g-din Banović je najavio da će Društvo nastojati da održi konkurentnost brenda i da se približi korisniku, koristeći sve alternativne kanale koji donose najviši profit.

On je odgovorio i na pitanje 4), najavivši da Društvo planira da do kraja godine optikom pokrije sve urbane zone, ali da će morati da obrati pažnju i na prigradske, a i ruralne zone i pripremi konkurentna rješenja u svim domenima (ne samo voice, već i data servisa, kao i televizije), kako bi na najbolji način zadovoljili potrebe korisnika i najviše koristi izvukli iz uloženi sredstava i većinskih i manjinskih akcionara. Što se tiče uporedne analize iskorišćenosti optike i hibridnog pristupa u drugim kompanijama u Grupi, g-din Zeković je odgovorio da je u tom pogledu Društvo na drugom mjestu u Grupi.

G-da Pavićević je tražila objašnjenje cifara vezanih za amortizaciju i pitala da li Društvo očekuje ovako velike troškove i u narednih 6 godina (obzirom da je rečeno da se sistem naplate amortizuje na 7 godina). G-da Blagojević je odgovorila da naknadno može dostaviti analizu svih troškova sa sistemom naplate povezanih softvera, koji se amortizuju na 5 godina, dok je očekivani vijek samog sistema naplate 7 godina, ali da ne znači da se zbog toga očekuje ovakav trend u pogledu amortizacije u cijelom tom periodu. Povodom sumnje koju je g-da Pavićević izrazila, da je menadžment pod ovom stavkom možda uvrstio i neke druge troškove, g-da Andonov je potvrdila da tokom revizije nisu uočene nikakve nepravilnosti u dijelu priznavanja troškova amortizacije.

G-din Vujović je postavio nekoliko pitanja:

- 1) Da li može da dobije informaciju o strukturi akcionarskog kapitala od strane investitora koji učestvuju u radu današnje Skupštine?
- 2) Kakav je status istrage spornih konsultantskih ugovora?
- 3) Kako se g-din Zeković izjašnjava u vezi s naglim odlaskom g-dina Schulza i g-dina Knappa iz Društva?
- 4) Kad je vDSL tehnologija prvi put uvedena na Zapadu i zašto tada nije uvedena i u Crnoj Gori?
- 5) Da li menadžment može da poveća broj zaposlenih u prodajnim mjestima, s obzirom da je očigledno da dva zaposlena po prodajnom mjestu u jednoj smjeni nisu dovoljna i da se stvaraju gužve?

Po pitanju 1) g-din Đurović se obavezao da će g-dinu Vujoviću traženu informaciju dostaviti nakon sjednice. Na pitanje 2) on je odgovorio da je Društvo još prije dvije godine dostavilo svim istražiteljima sve relevantne informacije koje je posjedovalo, naglasivši da Društvo nije stranka u tom postupku, te da Društvo nema nikakvih dodatnih podataka u vezi s istim, niti bi ga i smjelo dati, obzirom na specifičnost samog postupka.

G-din Zeković je, u vezi s pitanjem 3), odgovorio da odlazak g-dina Schulza, a pogotovo g-dina Knappa, ne smatra iznenadnim, obzirom da je g-din Schulz u Društvu proveo pet, a g-din Knapp čak sedam godina. Što se tiče pitanja 5), g-din Zeković je odgovorio da dijeli mišljenje g-dina Vujovića, te da je proces zapošljavanja dodatnih radnika u prodajnim mjestima u toku, s ciljem da se broj zaposlenih poveća sa 2 na 3.

Na pitanje 4) odgovorio je g-din Peković i objasnio da je vDSL tehnologija u ostalim kompanijama u Grupi prvi put uvedena 2011/2012. godine, te da je Društvo još tada imalo namjeru da je uvede, ali da se ta tehnologija tada pokazala previše skupom (implementacija ne bi bila profitabilna zbog dodatnih neophodnih građevinskih radova, uređaja koji su tada bili višestruko skuplji nego sada itd.).

G-din Šćepanović je konstatovao da su poslovni rezultati kompanije u 2016. bili lošiji nego što je bilo iskazano u očekivanjima menadžmenta na prošlogodišnjoj Skupštini, te podsjetio da je istom prilikom menadžment prognozirao vjerovatni povratak na stazu rasta u 2017. godini. U vezi s tim

on je pitao da li menadžment smatra da će do očekivanog preokreta zaista doći i da li je zastavljanje pada prihoda blizu. G-din Šćepanović je takođe postavio i sljedeća pitanja:

- 1) Da li se već osjeća povoljan uticaj tehničke prednosti koju je menadžment najavio kroz kupljene frekvencijske resurse i da li menadžment može da kvantifikuje ta očekivanja?
- 2) Da li menadžment možda cilja nivo kvaliteta svojih usluga koji je viši nego što je tržištu potreban, uz cijene koje su znatno više nego kod konkurenata? U tom smislu on je sugerisao da bi trebalo povesti računa o nekim drugim segmentima konkurentnosti kao što je tehnička podrška, usluga u poslovnicaama itd. On je takođe saopštio svoj utisak da Društvo posvećuje veću pažnju novim nego starim korisnicima, kao i preuzimanju korisnika drugih operatera.
- 3) Zašto je, prilikom zaduživanja kod Magyar Telekom, pozajmica dobijena uz kamatnu stopu od 4, 3%, dok je kamatna stopa, prilikom davanja pozajmice Magyar Telekomu prije dvije godine iznosila 2, 5%?

G-da Blagojević je, odgovarajući na pitanje vezano za pad finansijskih pokazatelja u 2016. godini, izrazila očekivanje da će brojne mjere koje Društvo preduzima u ovom smislu dovesti do stabilizacije negativnih trendova. Ona je najavila da se i ove godine očekuje manji pad, ali da se već naredne godine očekuje stabilizacija profita.

Na pitanje 1) je odgovorio g-din Peković i izvijestio da se prvi rezultati već vide, potkrijepivši tu informaciju podatkom da je u decembru broj korisnika mobilnog interneta Društva porastao u odnosu na konkurenciju, a da je i saobraćaj koji nose kupljene frekvencije znatno porastao, kao i prihodi od data servisa.

G-din Đurović je zatim pozvao na glasanja po drugoj tački dnevnog reda.

Što se tiče monetizacije kupljenih frekvencijskih resursa, g-din Banović je odgovorio da je strategija Društva u mobilnoj telefoniji nastavak rasta, ali na cijelom tržištu, s orijentacijom prema potrebama korisnika, što će uključivati i inovirane ponude za mikro segmente.

Na pitanje 3) g-da Blagojević je odgovorila da je, prilikom kupovine frekvencijskog spektra, Društvo bilo u vremenskom škrupcu, da je kredit bio hitno potreban, te da je isti dobijen pod tada najboljim mogućim uslovima.

G-din Bojanić je g-dina Zekovića pitao na koji način menadžment namjerava da smanji troškove zarada zaposlenih, s obzirom da iste u bruto prihodima figuriraju sa čak 16%. G-din Zeković je odgovorio, da je menadžment već smanjio troškove po svim osnovama, pa i u dijelu troškova zaposlenih, i to na nivou od 15%, kao i troškova menadžmenta, te da je implementirano i određeno smanjenje broja zaposlenih.

G-din Đurović je tada prisutne obavijestio o rezultatima glasanja po tački 2. dnevnog reda - Usvajanje finansijskih izvještaja Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2016. godinu, koji su pokazali da je Skupština akcionara donijela Odluku o usvajanju finansijskih izvještaja Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2016. godinu sa 39.022.689 glasova „za“, dok je 13.579 glasova bio „protiv“.

Odluku

o

usvajanju Finansijskih Izvještaja Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica
za 2016. godinu

Član 1.

Skupština akcionara usvaja Finansijske Izvještaje Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima (IFRS) i važećim Zakonom o računovodstvu i Zakonu o reviziji, za godinu završenu na dan 31. decembar 2016. godine, te u skladu sa finansijskim rezultatima navedenim u Finansijskim Izvještajima za period od 01. januara 2016. godine do 31. decembra 2016. godine.

Član 2.

Način usmjeravanja dobiti će se utvrditi posebnom odlukom Skupštine akcionara Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

G-din Vujović je tražio objašnjenje razlike u visini amortizacije nematerijalnih ulaganja od 12.223.278 EUR u odnosu na prethodnu godinu. On je takođe postavio pitanje g-dinu Zekoviću vezano za iznos sponzorstava koji je ove godine nešto niži u odnosu na prethodnu godinu, konkretno na šta se odnosi preostali dio sredstava iznad onog koji je opredijeljen za Fudbalski savez Crne Gore i Košarkaški klub »Budućnost«, a koji se kreće oko 90.000 EUR.

G-da Blagojević je odgovorila da se najveći dio pomenute razlike odnosi na sistem naplate. U vezi sa sponzorstvima je odgovorila da se pomenuta razlika u iznosu sponzorstava uglavnom odnosi na finansiranje projekta »Za svako dobro« i projekata iz oblasti kulture.

G-din Đurović je tada prisutne obavijestio o rezultatima glasanja po tački 3. dnevnog reda - Usvajanje Izvještaja o poslovanju Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2016. godinu, koji su pokazali da je Skupština akcionara donijela Odluku o usvajanju Izvještaja o poslovanju Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2016. godinu sa 39.022.689 glasova „za“, dok je 13.579 glasova bilo „protiv“.

Odluku

o

usvajanju Izvještaja o poslovanju Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2016. godinu

Član 1.

Skupština akcionara usvaja Izvještaj o poslovanju Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2016. godinu, koji sadrži kratak opis poslovanja Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2016. godinu, te razvoj glavnih finansijskih i nefinansijskih pokazatelja ključnih parametara.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

4. Donošenje Odluke u raspodjeli dobiti Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2016. godinu

Predsjedavajući je otvorio diskusiju po 4. tački dnevnog reda - Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2016. Godinu i prezentirao prijedlog menadžmenta da se dobit Društva za 2016. godinu, u iznosu od 9.406.921 EUR, u cjelosti zadrži kao neraspoređena dobit Društva. G-din Đurović je zatim ukazao na tehničku grešku koja se potkrala u nacrtu odluke, te u cjelini pročitao korigovani prijedlog odluke.

G-din Šćepanović je pitao da li najavljene investicije mogu uticati da se i naredne godine, po pitanju raspodjele dobiti, donese slična odluka. G-da Blagojević je odgovorila da menadžment očekuje da će se poslovanje Društva uspješno nastaviti i da će se dati negativni uticaj izdataka po osnovu kupovine frekvencija nadoknaditi i da će se tokom ove godine kreirati dovoljno likvidnih rezervi.

G-din Krgović je predlog menadžmenta po ovom pitanju, s obzirom na ukupnu situaciju, ocijenio očekivanim, ali je od većinskog vlasnika zatražio da počne akcionarima da komunicira svoja očekivanja za narednu godinu.

G-din Đurović je pozvao na glasanje po tački 4 i otvorio diskusiju po tački 5 - Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2017. godinu. U tom smislu on je podsjetio akcionare o prijedlogu da nezavisni revizor Društva i u 2017. godini bude revizorsko preduzeće PricewaterhouseCoopers d.o.o. Podgorica, pod istim uslovima kao i prethodne godine. Kako se niko od prisutnih nije javio za riječ, Predsjedavajući je predložio da se pristupi glasanju.

G-din Krgović je podsjetio da je novim Zakonom o reviziji ponovo ustanovljen princip rotacije revizora na svakih 7 godina.

G-din Đurović je tada prisutne obavijestio o rezultatima glasanja po tački 4. dnevnog reda - Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2016. godinu, koji su pokazali da je da je Skupština akcionara donijela Odluku o raspodjeli dobiti Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2016. godinu sa 38.822.139 glasova „za“, dok je 214.129 glasova bilo „protiv“.

Odluku

o

raspodjeli dobiti Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2016. godinu

Član 1.

Dobit Društva za 2016. godinu iznosi 9.406.921 EUR (slovima: devetmilionaičetiristotinešesthiljadadevetstotinadvadesetjedan euro).

Cjelokupna dobit za 2016. godinu će biti zadržana kao neraspoređena dobit Društva.

	31.12.2016
Dobit za 2016. godinu	9,406,921

Neraspoređena dobit iz prethodnih godina	41,137
Ukupna neraspoređena dobit	9,448,058

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

G-din Đurović je zatim otvorio diskusiju po tački 6. Dnevnog reda - Donošenje Odluke o promjeni Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica i ukratko predstavio prijedlog izmjene dokumenta, naglašavajući da je promijenjena formulacija obaveznosti Izvršnog upravnog odbora koji više, u svojoj nekadašnjoj formi, a shodno nedavnim promjenama u organizacionoj strukturi Društva, ne postoji, ali da je u Statutu ostavljena mogućnost da se on, u slučaju potrebe biznisa, ponovo oformi. On je takođe napomenuo da je odgovornost u pogledu donošenja odluka i potpisivanja u ime Društva prenesena na Izvršnog direktora.

G-din Đurović je tada prisutne obavijestio o rezultatima glasanja po tački 5. Dnevnog reda - Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2017. godinu, koji su pokazali da je Skupština akcionara donijela Odluku o izboru nezavisnog revizora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2017. godinu sa 39.022.689 glasova „za“, dok je 13.579 glasova bilo „protiv“.

Odluku

o

Izboru nezavisnog revizora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2017. godinu

Član 1.

Skupština akcionara Društva imenuje revizorsko preduzeće PricewaterhouseCoopers d.o.o. Podgorica za revizora (»Revizora«) finansijskih izvještaja Društva za 2017. godinu.

Član 2.

Revizor je dužan izvršiti reviziju godišnjih finansijskih izvještaja Društva za 2017. godinu u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima (IFRS).

Član 3.

Troškovi revizije, saglasno ovoj Odluci i u skladu sa ugovorom koji će biti zaključen sa Revizorom iznose 77.396 EUR bez PDV-a.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

G-din Vujović je, u vezi s prijedlogom izmjene Statuta Društva, g-dinu Đuroviću postavio sljedeća pitanja:

- 1) Koliko je pravnika zaposleno u njegovoj službi?
- 2) Koliko zaposlenih radi na izmjenama Statuta Društva?
- 3) Da li je, prilikom rada na izmjenama Statuta Društva, neki od segmenata preuzet iz Statuta Hrvatskog Telekomu?

G-din Đurović je odgovorio na sljedeći način:

- 1) U Pravnoj službi radi 5 pravnika, uključujući i njega lično.
- 2) Na izmjenama Statuta Društva rade 2 pravnika.
- 3) Preuzimanja segmenata Statuta Hrvatskog Telekomu nije bilo, mada je saradnja pravnika Društva s kolegama iz Hrvatskog Telekomu po ovom pitanju bila intenzivna.

G-din Đurović je pozvao na glasanje po tački 6 - Donošenje Odluke o promjeni Statuta Crnogorskog Telekomu a.d. Podgorica i otvorio diskusiju po tački 7 - Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora Crnogorskog Telekomu a.d. Podgorica i podsjetio akcionare da, shodno Zakonu o privrednim društvima, mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara i da, iz formalno-pravnih razloga, Skupština akcionara mora donijeti odluku o razrješenju članova Odbora direktora, a nakon toga i odluku o imenovanju članova Odbora direktora koje će se podnijeti Centralnom registru privrednih subjekata. On je zatim pozvao na glasanje po ovoj tački i otvorio diskusiju po tački 8 - Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora Crnogorskog Telekomu a.d. Podgorica. G-din Đurović je upoznao prisutne sa imenima kandidata za nove članove Odbora direktora predložene od strane većinskog vlasnika, te obavijestio da je za predstavnika manjinskih akcionara ove godine predložen g-din Balša Čavlović, koji je dobio podršku akcionara koji posjeduju 5,56% akcijskog kapitala Društva. G-din Đurović je na kraju pozvao akcionare da glasaju po ovim tačkama Dnevnog reda, podsjećajući da se po tački 8. glasa kumulativno.

G-din Šćepanović je pitao koje mjere predstavnici Hrvatskog Telekomu u novom sastavu Odbora direktora namjeravaju preduzeti u pravcu pospješivanja poslovanja Društva, kao i da li oni smatraju da je izbjegavanje otkupa akcija od manjih akcionara dobra investiciona odluka.

G-din Đurović je predložio da se i ova pitanja upute Sekretarijatu Društva, kako bi bila prosljeđena većinskom vlasniku.

G-din Vujović je pitao koji članovi novog Odbora direktora prisustvuju današnjoj sjednici Skupštine akcionara. G-din Đurović je odgovorio da sjednici prisustvuju g-din Siniša Đuranović i g-din Balša Čavlović. G-din Vujović je izrazio negodovanje povodom činjenice da većina članova predloženih za novi sastav Odbora direktora ne prisustvuju današnjoj sjednici i što akcionari nisu dobili priliku da im postave pitanja o njihovim planovima i očekivanjima kad je riječ o poslovanju Društva u narednom periodu.

G-din Đurović je saopštio rezultate glasanja po tački 6. Dnevnog reda i konstatovao da je Odluka o promjeni Statuta Crnogorskog Telekomu a.d. Podgorica usvojena sa 39.022.767 glasova „za“, dok je 2001 glas bio „protiv“.

On je zatim pozvao na glasanje po tački 7.

Odluka

o

**promjeni Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica
(u daljem tekstu: „Odluka“)**

Član 1.

Stav 1 člana 19 Statuta Društva mijenja se i glasi:

„1) Sazivanje Skupštine vrši se putem obavještanja akcionara u najmanje jednom štampanom dnevnom listu koji se izdaje u Crnoj Gori i to dva puta, najkasnije 30 dana prije održavanja Skupštine. Obavještenje sadrži: mjesto, datum i vrijeme održavanja Skupštine i dnevni red sa obavještenjem gdje se mogu dobiti informacije o dnevnom redu i materijalima za Skupštinu“.

Član 2.

Stav 1 člana 25 Statuta Društva mijenja se i glasi:

“1) Odbor direktora je organ upravljanja i rukovodjenja Društvom kojim rukovodi predsjednik Odbora direktora”.

Član 3.

Stav 1 člana 26 Statuta Društva mijenja se i glasi:

“ 1) Članove Odbora direktora bira Skupština akcionara, na način predviđen članom 25 stav 3 ovog Statuta, a pravo predlaganja kandidata za članove Odbora direktora imaju i akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala Društva”.

Član 4.

Član 30 Statuta Društva mijenja se i glasi:

“1) Odbor direktora upravlja i vodi poslove Društva i vrši nadzor nad tekućim poslovanjem, koje se povjerava Izvršnom direktoru i drugim licima odgovornim za posloводство (članovi Menadžmenta).

2) Odbor direktora je posebno ovlašćen i odgovoran da:

1. Predlaže odluke za Skupštinu i izvršava njene odluke;
2. Donosi opšte akte koje ne donosi skupština;
3. Predlaže Skupštini akcionara finansijske izvještaje i izvještaj o poslovanju Društva;
4. Predlaže Skupštini akcionara raspodjelu dobiti;
5. Imenuje i razrješava Izvršnog direktora, članove Izvršnog Upravnog Odbora ako je on formiran u Društvu, i Sekretara Društva i utvrđuje im nadoknadu za rad;
6. Utvrđuje organizaciju društva, strukturu i sastav menadžmenta i administracije Društva;
7. Usvaja Biznis plan i daje smjernice Izvršnom direktoru za ostvarivanje Biznis plana;
8. Donosi strateške investicione odluke;
9. Predlaže promjenu oblika Društva i prestanak Društva;

10. Odobrava smjernice za vođenje poslova i upravlja poslovanjem Društva;
11. Odlučuje o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim pravnim licima;
12. Odlučuje o davanju i uzimanju kredita; utvrđuje politiku davanja i uzimanja kredita, zaključuje kreditne transakcije i obezbjeđenja za zajmove i kreditne transakcije;
13. Odlučuje o ulaganjima s drugim domaćim i stranim subjektima;
14. Formira komitete u čiji sastav ulaze članovi Odbora direktora i druga lica (kao što su Revizorski Komitet, Komitet za naknade) i utvrđuje njihovu nadležnost, sastav i djelokrug;
15. Donosi poslovnik o svom radu;
16. Donosi odluku o osnivanju novih društava, povezanih društava i o raspolaganju akcijama i udjelima u drugim društvima i imenuje predstavnike u organe drugih društava i povezanih društava;
17. Odobrava godišnji Biznis plan i budžet Društva i strateške planove;
18. Odlučuje o svim ostalim pitanjima koja zakonom ili ovim Statutom nijesu u isključivoj nadležnosti Skupštine akcionara kao i pitanjima iz nadležnosti Izvršnog direktora i/ili Izvršnog Upravnog Odbora ako on je formiran u Društvu ukoliko to zatraži Izvršni direktor, odnosno Izvršni Upravni Odbor;
19. Daje prethodnu saglasnost Izvršnom direktoru i/ili Izvršnom Upravnom Odboru ako je on formiran u Društvu o niže navedenim pitanjima:
 - a. upravljanje gotovinom izvan utvrđenih politika koje se odnose na upravljanje gotovinom, a koje nije predviđeno odobrenim godišnjim biznis planom u slučaju kada te svote prelaze 0,5 m EUR
 - b. sklapanje bilo kojeg ugovora ili niza povezanih ugovora na rok koji prelazi 10 godina ako to nije odobreno godišnjim biznis planom vrijednosti preko 0,5 mil EUR
 - c. sklapanje bilo koje nagodbe u bilo kojem sudskom sporu ili arbitražnom postupku koja uključuje zahtjev za plaćanje koje prelazi 0,5 m EUR
 - d. imenovanje direktora neposredno odgovornog Izvršnom direktoru ili Izvršnom Upravnom Odboru ako je on formiran u Društvu
 - e. bilo koju promjenu ili sklapanje Kolektivnog ugovora ili sličnog ugovora koji regulira kolektivna prava zaposlenih
20. Poslovnikom o radu Odbora direktora ili posebnim odlukama Odbor direktora može odrediti i druga pitanja i odluke za čije poduzimanje Izvršni direktor i/ili Izvršni Upravni Odbor ako je on formiran u Društvu, treba prethodnu suglasnost Odbora direktora.
21. Obavlja druge aktivnosti utvrđene zakonom i ovim Statutom.

3) Odbor direktora je posebno ovlašćen i odgovoran da u slučaju ako ocijeni da je to potrebno, donese odluku o formiranju Izvršnog Upravnog Odbora kojem će povjeriti poslove upravljanja Društvom. U slučaju da Odbor direktora donese odluku o formiranju Izvršnog Upravnog odbora, Odbor direktora može prenijeti Izvršnom Upravnom Odboru obavljanje između ostalih i sljedećih poslova:

- i. Upravljanje tekućim aktivnostima Društva u skladu sa pravilima o radu Izvršnog Upravnog Odbora koja će Odbor direktora donijeti ako bude formiran Izvršni Upravni Odbor
- ii. Donošenje opštih akata koja ne donosi Odbor direktora i Skupština akcionara
- iii. Donošenje investicionih odluka u skladu sa pravilima o radu Izvršnog Upravnog Odbora koja će Odbor direktora donijeti ako bude formiran Izvršni Upravni Odbor.
- iv. Davanje saglasnosti na odluke Izvršnog direktora, saglasno internim aktima Društva.

U slučaju da Odbor direktora donese odluku o formiranju Izvršnog Upravnog Odbora, isti će imati najviše 5 članova. Istom odlukom Odbor direktora će utvrditi ovlaštenja Izvršnog Upravnog Odbora u skladu sa ovim Statutom i Zakonom, broj članova i njihova prava, obaveze i ovlašćenja, postupak izbora i opoziva saglasno Zakonu, razdoblje imenovanja do najviše 3 (tri) godine dok će Odbor direktora posebnom odlukom urediti pravila i način rada Izvršnog Upravnog Odbora.

5) Odredene poslove iz svog djelokruga Odbor direktora može povjeriti pojedinim članovima Odbora, pojedinim članovima i/ili Izvršnom Upravnom Odboru ako je formiran u Društvu ili Izvršnom direktoru Društva i/ili članovima menadžmenta koji su direktno odgovorni Izvršnom direktoru, odnosno i/ili Izvršnom Upravnom Odboru ako je on formiran u Društvu, u skladu sa zakonom".

Član 5.

Član 32, član 33 i član 34 Statuta Društva se brišu.

Član 6.

Član 35 Statuta Društva je sada član 32 i glasi:

"1) Revizorski Komitet, koji je ustanovio Odbor direktora, sastoji se najmanje 3 (tri), a najviše 5 (pet) članova, od kojih svako mora imati znanje iz oblasti finansija. Jedino članovi koji nijesu na rukovodećim funkcijama Odbora direktora i/ili druge nezavisne osobe, u skladu sa Pravilima o radu Revizorskog Komiteta, mogu biti izabrani za članove Revizorskog Komiteta. Najmanje jedan član Revizorskog Komiteta mora biti finansijski ekspert. Finansijski ekspert može biti računovodja ili revizor koji poznaje standardni set računovodstvenih pravila koja definišu osnovne smjernice za računovodstvo (GAAP), finansijske izvještaje kao i interne računovodstvene mehanizme kontrole, što potvrđuje kroz svoje radno iskustvo. Tačan broj članova Revizorskog Komiteta određuje svojom posebnom odlukom Odbor direktora.

2) Pravila o radu Revizorskog Komiteta, koje je donio Odbor direktora, regulišu način njegovog funkcionisanja i izbor njegovih članova.

3) Primarna uloga Revizorskog Komiteta je da pruža podršku Odboru direktora u nadziranju

- a) tačnosti i potpunosti finansijskih izvještaja Društva,
- b) usklađenosti Društva sa pravnim i regulatornim propisima,
- c) kvalifikacije i nezavisnosti eksternog revizora i
- d) vršenja interne revizije i rada eksternog revizora".

Član 7.

Član 36 Statuta Društva je sada član 33 i ostaje nepromijenjen.

Član 8.

Član 37 Statuta Društva je sada član 34 i glasi:

“1) Izvršni direktor Društva dužan je da sprovodi odluke Odbora direktora, koje se odnose na:

1. Poslovanje Društva,
2. Upravljanje imovinom Društva,
3. Otvaranja računa u bankama,
4. Zapošljavanje lica u Društvu,
5. Donošenje internih akata koji su obavezni za sve zaposlene u Društvu.

2) Izvršni direktor, u smislu stava 1) ovog člana:

1. Organizuje proces rada Društva,
 2. Stará se i odgovara za zakonitost rada Društva, u granicama svojih ovlašćenja,
 3. Predlaže mjere Odboru direktora i Izvršnom Upravnom odboru ako je on formiran u Društvu za unapredcnje poslovanja,
 4. Zastupa i predstavlja Društvo,
 5. Odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih, u skladu sa zakonom, Kolektivnim ugovorom i opštim aktima Društva,
 6. Odlučuje o disciplinskoj odgovornosti radnika,
 7. Formira stručne komisije i radne grupe i određuje djelokrug i način njihovog rada,
 8. Zaključuje ugovore,
 9. Doноси akt o sistematizaciji radnih mjesta u Društvu
 10. Vrší druge poslove utvrđene Statutom i odlukama Odbora direktora i Izvršnog Upravnog odbora ako je on formiran u Društvu.
- 3) Izvršni direktor poslove iz svog djelokruga obavlja samostalno u skladu sa Statutom i Zakonom, ukoliko u Društvu nije formiran Upravni Izvršni odbor. Ukoliko je formiran Upravni izvršni odbor, Izvršni direktor će obavljati poslove iz svoga djelokruga u skladu sa ovim Statutom i odlukom Odbora direktora.

Izvršni direktor određene poslove iz svoga djelokruga može prenijeti na članove menadžmenta Društva koji su direktno odgovorni Izvršnom direktoru, odnosno i/ili Izvršnom Upravnom odboru ako je formiran u Društvu, u skladu sa Zakonom i/ili odlukom Odbora direktora.”

Član 10.

Član 39 Statuta Društva je sada član 36 i glasi:

“1) Izvršni Direktor može biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata. U tom slučaju Izvršni Direktor ima prava i obaveze, u skladu sa ugovorom koji je zaključio sa Odborom direktora.

2) U slučaju da iz bilo kog razloga Izvršni direktor bude spriječen u obavljanju poslova, a u Društvu nije formiran Izvršni Upravni Odbor, Odbor Direktora će imenovati osobu koja će

mijenjati Izvršnog direktora a koji će vršiti funkciju Izvršnog Direktora do imenovanja novog izvršnog direktora ili prestanka razloga njegove spriječenosti u obavljanju posla”.

Član 11.

Član 40 Statuta Društva je sada član 37 i glasi:

- “1) Sekretara Društva imenuje Odbor direktora na period do pet godina.
- 2) Sekretar Društva može se ponovo imenovati, nezavisno od broja prethodnih mandata.
- 3) Sekretar Društva vrši poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom, a posebno je odgovoran da:
 1. organizuje sjednice Skupštine akcionara;
 2. organizuje evidenciju i dokumentaciju Društva;
 3. dostavlja Centralnom Registru Privrednih Subjekata dokumenta i podatke za registraciju.
- 4) Sekretar Društva vrši i druge poslove koje mu odrede Odbor direktora i Izvršni direktor odnosno Izvršni Upravni odbor ako je formiran u Društvu”.

Član 12.

Član 41 Statuta Društva je sada član 38 i ostaje nepromijenjen.

Član 13.

Član 42 Statuta Društva je sada član 39 i ostaje nepromijenjen.

Član 14.

Član 43 Statuta Društva je sada član 40 i glasi:

- “1) Društvo zastupa Izvršni direktor u granicama svojih ovlašćenja, utvrđenih ovim Statutom i pravilima o radu Izvršnog direktora kao i drugim internim aktima. Ukoliko je u Društvu formiran Izvršni Upravni odbor, Društvo uvijek zastupaju zajedno Izvršni direktor i još jedan član Izvršnog Upravnog odbora.
- 2) Odbor direktora i Izvršni direktor u okviru svog djelokruga, mogu dati ovlašćenje članu Odbora direktora ili drugom zaposlenom u Društvu za potpisivanje ugovora, čiju su sadržinu i obaveze koje se njime preuzimaju prethodno odobrili.
- 3) Ugovore, sporazume i druge dokumente kojima Društvo preuzima određene obaveze potpisuju zajedno dva potpisnika kako je određeno internim aktom kojim se regulišu ovlašćenja za potpisivanje. Prema odluci Odbora direktora o poslovima čija vrijednost prelazi 1 (jedan) milion eura ugovore potpisuju zajedno Predsjednik Odbora direktora i Izvršni direktor”.

Član 15.

Član 44 Statuta Društva je sada član 41 i ostaje nepromijenjen.

Član 16.

Član 45 Statuta Društva je sada član 42 i ostaje nepromijenjen.

Član 17.

Član 46 Statuta Društva je sada član 43 i ostaje nepromijenjen.

Član 18.

Član 47 Statuta Društva je sada član 44 i glasi:

“1) Poslovnu tajnu Društva dužni su da čuvaju akcionari, članovi Odbora direktora, izvršni direktor, članovi Izvršnog Upravnog odbora ako je formiran u Društvu, druga ovlaštena lica i zaposleni u Društvu, koji su na bilo koji način saznali sadržaj isprava ili podatke koji se smatraju poslovnom tajnom Društva.

2) Obaveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje ni pošto lica navedena u stavu 1 ovog člana izgube status na osnovu koga su odgovorna za čuvanje poslovne tajne Društva”.

Član 19.

Član 48 Statuta Društva je sada član 45 i ostaje nepromijenjen.

Član 20.

Član 49 Statuta Društva je sada član 46 i ostaje nepromijenjen.

Član 21.

Član 50 Statuta Društva je sada član 47 i ostaje nepromijenjen.

Član 22.

Član 51 Statuta Društva je sada član 48 i ostaje nepromijenjen.

Član 23.

Sve ostale Odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene.

Član 24.

Statut stupa na snagu osmog dana od dana donošenja.

G-din Đurović je zatim obavijestio o rezultatima glasanja po tački 7. 39.024.767 glasova „za“, dok je 1 glas bio »protiv«.

Odluku

o

razrješenju članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

Član 1.

Skupština akcionara ovom Odlukom razrješava sljedeće članove Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica:

1. Janos Szabo
2. Susanne Krogmann
3. Michael Frank
4. Jovica Gjorgjeski
5. Pavle Gegaj

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

G-din Đurović je otvorio diskusiju po tački 8 – Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica.

G-din Krgović je iskoristio priliku da čestita novoimenovanim članovima Odbora direktora i poželio im uspješan rad i izrazio očekivanje da će oni većinskom vlasniku prenijeti nedoumice manjinskih akcionara po pitanju zakonitosti procesa kupovine većinskog paketa Društva, kao i da će poraditi na komuniciranju svojih godišnjih očekivanja manjinskim akcionarima. Na kraju, on je većinskom vlasniku sugerisao i promjenu naziva kompanije M Tele, zbog moguće tužbe za povredu autorskog prava od strane jedne od konkurentskih kompanija Društva.

G-din Đurović je zatim pozvao na glasanje po ovoj tački i otvorio diskusiju po posljednjoj tački Dnevnog reda – Donošenje Odluke o utvrđivanju naknada članovima Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, naglasivši da je iznos planiran za isplatu članovima Odbora direktora po ovom osnovu ove godine smanjen sa 3 na 1 prosječnu zaradu u Društvu. G-din Đurović je zatim pozvao akcionare da se izjasne i po ovoj tački, te saopštio rezultate glasanja po tački 8:

1. Siniša Đuranović.....	45.006.037
2. Susanne Krogmann.....	45.006.036
3. Nataša Rapačić.....	45.006.036
4. Saša Kramar.....	45.006.036

5. Balša Čavlović.....15.099.690.

Nevažećih glasova je bilo 5.

Konstatovano je da je Skupština akcionara izabrala članove Odbora direktora, u gore navđenom sastavu, na čemu im je g-din Đurović čestitao poželivši im uspješan rad.

Odluka

o

imcnovanju članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

Član 1.

Skupština akcionara izabrala je sljedeća lica:

1. Siniša Đuranović
2. Susanne Krogmann
3. Nataša Rapačić
4. Saša Kramar
5. Balša Čavlović

za članove Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica.

Član 2.

Mandat izabranih članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica ističe na sljedećoj redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

G-din Đurović je saopštio i rezultate glasanja po posljednjoj tački Dnevnog reda: 38.971.985 glasova „za“, 11.579 glasova „protiv“, dok je nevažećih glasova bilo 41.204 glasa.

Odluka

o

utvrđivanju naknade članovima Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica ("Društvo")

Član 1.

Utvrđuje se mjesečna naknada članovima Odbora direktora u iznosu od:

- 1 (jedne) prosječne zarade u Društvu obračunatih na dan održavanja sjednice Skupštine akcionara.

Član 2.

Gotovinske troškove kojima su izloženi članovi Odbora direktora, a koji se odnose na obavljanje njihovih obaveza po osnovu članstva u Odboru direktora, snosiće Društvo, uz prilaganje odgovarajućih računa po osnovu kojih su troškovi ostvareni.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Kako je ovom tačkom iscrpljen dnevni red, g-din Zeković je, u ime menadžmenta i u svoje lično ime, zahvalio akcionarima na povjerenju i podršci. G-din Zeković je takođe čestitao novoimenovanim članovima Odbora direktora na izboru, te zahvalio upravo razriješenim članovima koji nisu ponovo izabrani na podršci koju su pružali menadžmentu Društva. Konačno, Izvršni direktor Društva je zahvalio g-dinu Đuroviću na uspješnom vođenju sjednice i manjinskim akcionarima poručio da je menadžment Društva i od većinskog vlasnika i od manjinskih akcionara dobio isti zadulak: da zaustavi pad profita i izrazio lično mišljenje da se, u tom smislu, menadžment nalazi na dobrom putu.

G-din Đurović je na kraju takođe zahvalio akcionarima na konstruktivnoj diskusiji i zaključio sjednicu Redovne godišnje Skupštine akcionara Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica.

Sjednica je završena u 15 h i 20 min.

PREDSIJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA
CRNOGORSKOG TELEKOMA A.D.


Sekretar Društva

Pavle Đurović




ZAPISNIČAR

Sonja Ražnatović



OVJERIVAČ ZAPISNIKA

Lazar Janinović



**IZJAVA O PRIHVATANJU IMENOVANJA U ODBORU DIREKTORA
CRNOGORSKOG TELEKOMA AD PODGORICA**

Ovim potvrđujem da prihvatom imenovanje u Odboru direktora Crnogorskog Telekom AD Podgorica.

Datum/mjesto: Zagreb, 12.05.2017.

Ime: SAŠA KRAMAR



**STATEMENT OF ACCEPTANCE OF MEMBERSHIP IN THE BOARD OF
DIRECTORS OF CRNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA**

I herewith confirm that I accept membership in the Board of Directors of Crnogorski Telekom AD Podgorica.

Date/place: Zagreb, 12.05.2017.

Name: SAŠA KRAMAR



Ja, Javni bilježnik **Stjepan Šaškori** iz Zagreba, Petrinjska 4,
potvrđujem da je stranka:

Saša Kramar, Zagreb, Podfušćak 2/A, meni osobno poznat,

Priznao potpis na ispravi kao svoj.
Potpis na ispravi je istinit.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po Thr.11 st.4 ZJP naplaćena u iznosu od 10,00 kn. Biljezi
naljepljeni i poništeni na ispravi koja ostaje u arhivi.

Javnobilježnička nagrada po čl.19 PPJT zaraćunata u iznosu od 30,00 kn. Zaraćunat PDV u
iznosu od 7,50 kn.

BROJ: OV-2441/17
U Zagrebu, 15.05.2017.

Za javnog bilježnika
Stjepan Šaškori - Zagreb
JAVNOBILJEŽNIČKI PRISJEDNIK
mr. sc. Katarina Soklić




**IZJAVA O PRIHVATANJU IMENOVANJA U ODBORU DIREKTORA
CRNOGORSKOG TELEKOMA AD PODGORICA**

Ovim potvrđujem da prihvatom imenovanje u Odboru direktora Crnogorskog Telekom AD Podgorica.

Datum/mjesto:

Ime: SINIŠA ĐURANOVIĆ




**STATEMENT OF ACCEPTANCE OF MEMBERSHIP IN THE BOARD OF
DIRECTORS OF CRNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA**

I herewith confirm that I accept membership in the Board of Directors of Crnogorski Telekom AD Podgorica.

Date/place:

Name: SINIŠA ĐURANOVIĆ



Ja, Javni bilježnik **Stjepan Šaškorić** iz Zagreba, Petrinjska 4,
potvrđujem da je stranka:

Siniša Đuranović, Strmec, Platana 18, meni osobno poznat,

Priznao potpis na ispravi kao svoj.

Potpis na ispravi je istinit.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po Tbr.11 st.4 ZJP naplaćena u iznosu od 10,00 kn. Biljezi
naljepljeni i poništeni na ispravi koja ostaje u arhivi.

Javnobilježnička nagrada po čl.19 PPJT zaračunata u iznosu od 30,00 kn. Zaračunat PDV u
iznosu od 7,50 kn.

BROI: OV-2440/17

U Zagrebu, 15.05.2017.

Za javnog bilježnika
Stjepan Šaškorić - Zagreb
JAVNOBILJEŽNIČKI PRISJEDNIK
m. sc. Kotarićeva 4/111



**IZJAVA O PRIHVATANJU IMENOVANJA U ODBORU DIREKTORA
CRNOGORSKOG TELEKOMA AD PODGORICA**

Ovim potvrđujem da prihvatam imenovanje u Odboru direktora Crnogorskog Telekom AD Podgorica.

Datum/mjesto:

Ime: Nataša Rapačić

**STATEMENT OF ACCEPTANCE OF MEMBERSHIP IN THE BOARD OF
DIRECTORS OF CRNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA**

I herewith confirm that I accept membership in the Board of Directors of Crnogorski Telekom AD Podgorica.

Date/place:

Name: Nataša Rapačić

Ja, Javni bilježnik **Stjepan Šaškor** iz Zagreba, Petrinjska 4,
potvrđujem da je stranka:

Nataša Rapaić, Zagreb, Kajfešov brijeg 14, meni osobno poznata,

Priznala potpis na ispravi kao svoj.

Potpis na ispravi je istinit.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po Tbr.11 st.4 ZJP naplaćena u iznosu od 10,00 kn. Biljezi
naljepljeni i poništeni na ispravi koja ostaje u arhivi.

Javnobilježnička nagrada po čl.19 PPJT zaračunata u iznosu od 30,00 kn. Zaračunat PDV u
iznosu od 7,50 kn.

BROJ: OV-2442/17

U Zagrebu, 15.05.2017.

Za javnog bilježnika
Stjepan Šaškor - Zagreb
JAVNOBILJEŽNIČKI PRISJEDNIK
Mr. sc. Katarina Sečić



IZJAVA O PRIHVATANJU IMENOVANJA U ODBORU DIREKTORA
CRNOGORSKOG TELEKOMA AD PODGORICA

Ovim potvrđujem da prihvatom imenovanje u Odboru direktora Crnogorskog Telekom AD Podgorica.

Datum/mjesto: *Boca, 31 May 2017*
Ime: *SUSANNE KROGMARKO*
S. Kroj

STATEMENT OF ACCEPTANCE OF MEMBERSHIP IN THE BOARD OF
DIRECTORS OF CRNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA

I herewith confirm that I accept membership in the Board of Directors of Crnogorski Telekom AD Podgorica.

Date/place: *Boca, 31 May 2017*
Name: *SUSANNE KROGMARKO*
S. Kroj

**IZJAVA O PRIHVATANJU IMENOVANJA U ODBORU DIREKTORA
CRNOGORSKOG TELEKOMA AD PODGORICA**

Ovim potvrđujem da prihvatom imenovanje u Odboru direktora Crnogorskog Telekomu AD Podgorica.

Datum/mjesto: 29. 05. 2017. PODGORICA

Ime: BALŠA ČAVLOVIĆ



**STATEMENT OF ACCEPTANCE OF MEMBERSHIP IN THE BOARD OF
DIRECTORS OF CRNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA**

I herewith confirm that I accept membership in the Board of Directors of Crnogorski Telekom AD Podgorica.

Date/place: 29. 05. 2017. PODGORICA

Name: BALŠA ČAVLOVIĆ



Crnogorski Telekom a.d.Podgorica

Direktorat za korporativne i pravne poslove i Sekretarijat Društva

Broj 07 - 11001

Podgorica, 09. 06. 2017

PUNOMOĆJE

Ovlašćuje se Stanić Vidak, dipl. pravnik, za zastupanje ovog Društva u postupku predavanja dokumentacije neophodne za izvršenje promjena u Centralnom registru privrednih subjekata Poreske uprave, te preuzimanja rješenja po izvršenim promjenama.



DIREKTOR

Pavle Đurović, dipl. pravnik

Pavle Đurović

Na osnovu člana 25, stav 6 Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica i člana 4.3 Rukovodećeg propisa - Pravinika o radu Odbora direktora, Odbor direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica je na konstitutivnoj sjednici održanoj 31. maja 2017. godine, donio

Crnogorski Telekom
A.D. Podgorica

Broj/ 02-10380

Datum/ 01. 05. 2017

Odluku (328/31052017)

o

izboru Predsjednika Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

Član I

G-din Siniša Đuranović je izabran za Predsjednika Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica.

Član II

Odbor direktora ovim ovlašćuje Izvršnog direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica da otpiše Odluku o izboru Predsjednika Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, g-dinom Sinišom Đuranovićem.

Član III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Izvršni direktor


Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

za: g-din Milija Zeković



Objasnjeno

Siniša Đuranović



Odbor direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica bira Predsjednika na prvoj - konstitutivnoj sjednici između svojih članova. Predsjednik Odbora direktora je kandidat sa prostom većinom glasova prisutnih članova.



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
Broj: 4 - 0000618 / 056
U Podgorici, dana 31.08.2017.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11), rješavajući po prijavi za registraciju promjene akcionarskog društva CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA, broj 254142 podnijetoj dana 30.08.2017 u 11:02:00, preko

Ime i prezime: NIKICA SEKULOVIĆ

[Redacted box]

donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA - registarski broj 4 - 0000618, PIB 02289377 , i to:

Izvršni direktor:

Briše se:

MILNA ZEKOVIĆ

[Redacted box]

Registruje se - upisuje se: NIKOLA LJUSHEV

[Redacted box]

MAKEDONIJA

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno - u skladu sa Zakonom
Ovlašćen da djeluje: Pojedinačno

Obrazloženje

Podnosilac je dana 30.08.2017 u 11:02:00 podnio prijavu za registraciju promjene akcionarskog društva CRNOGORSKI TELEKOM. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

Visina naplaćene naknade za registraciju propisana je članom 87 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11).

1/2

Sekulovic N
31.08.2017

Sam. savjetnik III,

Sanja Božanić
Sanja Božanić

M.P.

NAČELNICA

Duška Vrsjisić
Duška Vrsjisić

Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8, 00 EUR, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se upućuje u korist računa 832-3161-26-Administrativna taksa.



Crnogorski Telekom
A.D. Podgorica

Broj / 02-15160
Datum / 31. 07. 2017

PODIJELI DOŽIVLJAJ.

Na osnovu člana 30, stav 2, tačka 5 Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica ("Društvo") Odbor direktora Društva, na III vanrednoj sjednici održanoj 24.07.2017. godine, donio je

Odluku (336/24072017)

o

Imenovanju Izvršnog direktora Društva

Član I

Odbor direktora ovim imenuje g-din-a Nikolu Ljuševa na poziciju Izvršnog direktora Društva, počev od 01. septembra 2017. godine, na period od 3 (tri) godine, do 31. avgusta 2020. godine.

Odbor direktora ovim ovlašćuje Predsjednika Odbora direktora da potpiše ugovor kojim se regulišu prava i obaveze Izvršnog direktora uz predloženi paket naknade od strane Odbora za naknade.

Član II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Telckoma a.d. Podgorica

Predsjednik Odbora direktora
Crnogorskog

g-din Stiša Đuranović



Strogo povjerljiva poslovna informacija Crnogorskog Telekom a



PODIJELI DOŽIVLJAJ.

Obrazloženje

U skladu sa statutarnim ovlašćenjima, Odbor direktora ovim imenuje novog Izvršnog direktora Društva; te donosi ovu Odluku kako je prethodno navedeno:



Crnogorski Telekom
A.D. Podgorica

Broj /

02-15101

Datum /

31. 07. 2017

Na osnovu člana 30, stav 2, tačka 5 Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, Odbor direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica ("Društvo"), na III vanrednoj sjednici održanoj 24.07. 2017. godine, donio je

Odluku (337/24072017)

o

Razrješenju i prestanku radnog odnosa Izvršnog direktora Društva

Član I

Poštujući lične potrebe, te zahtjev izvršnog direktora Društva g-dina Milje Zekovića, Odbor direktora ovim odlučuje o razrješenju g-dina Milje Zekovića sa pozicije izvršnog direktora Društva, počev od 31. avgusta 2017. godine.

Član II


Radni odnos g-dina Milje Zekovića u Društvu će biti prekinut 15. oktobra 2017. godine. Ovim se ovlašćuje Predsjednik Odbora direktora da u ime Društva potpiše Sporazum o prestanku radnog odnosa, kao i bilo koji drugi dokument u vezi sa radnim statusom g-dina Milje Zekovića, a u skladu sa preporukama Odbora za naknade.

Član III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Podgorica

Predsjednik Odbora direktora
Crnogorskog Telekom a.d.



g-din Siniša Đuranović

Obrazloženje

Poštujući lične potrebe, te zahtjev za ostavkom g-din-a Milije Zekovića sa pozicije izvršnog direktora Društva i zahtjev za prestankom radnog odnosa, odlučeno je na način definisan ovom Odlukom.

STALNI SUDSKI TUMAČ

Slaviša Ščekić

ime i prezime


za makedonski jezik,

postavljen rješenjem ministra pravde Crne Gore
broj : 03-5252/04 od 08. 02 .2005., potvrđujem da je
ovaj prevod vjeran originalu.

Troškovi prevoda iznose _____ €.



dana 30.09.2007.



Potpis



PODIJELI DOŽIVLJAJ.

Izjava o prihvatanju imenovanja

Ja, Nikola Ljušev, ovim potvrđujem da sam saglasan sa imenovanjem na poziciju Izvršnog direktora Crnogorskog Telekom AD Podgorica.

Ovu saglasnost dajem u svrhe registracije promjene podataka Crnogorskog Telekom AD Podgorica kod Centralnog Registra Privrednih Subjekata Poreske Uprave.

Datum: 08.08.2017.

Ime: Nikola Ljušev



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 254142

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je NIKICA SEKULOVIĆ dostavio(-a) dokument za Promjena akcionarskog društva – AD - CRNOGORSKI TELEKOM - AKCIONARSKO DRUŠTVO iz PODGORICA, registarski broj:40000618 sa sljedećim priložima:

Izjava - saglasnost

Odluka o imenovanju izvršnog direktora

Odluka o razrešenju izvršnog direktora

Kopija pasoša

Dokaz o uplaćenju naknadi za objavljivanje podataka u "Službenom listu Crne Gore"

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Punomoćje

Obrazac

Datum prijema dokumentacije: 30.8.2017. god.

Podgorica, dana: 30.8.2017. god.

Dokument primio/la

Milan Zvicer, Samostalni referent

M.P.

Sekulovic N.

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Zastupnika Punomoćnika

JMB:

Država:

Ime i prezime:

Nikica Sekulović

Opština:

Telefon:

Mjesto:

e-mail:

Ulica:

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

 Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA (X)

Privredni subjekt

Matični broj:

01289877

Registarski broj:

6110

Puni naziv:

Crnogorski Telekom a.d. Podgorica

1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

 OD KD AD DOO NVO Ustanova Zadruga Ostali

1.2. Puni naziv:

*ukoliko je promjen puni naziv izvršiće se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv:

1.4. Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

1.5. Podaci o Ugovoru / odluci
o osnivanju:

Datum zaključenja/donošenja:

2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opština

2.2. Mjesto:

2.3. Ulica:

2.4. Broj:

3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država

3.2. Opština

3.3. Mjesto:

3.4. Ulica:

3.5. Broj:

4. NOVA ADRESA GLAVNOG MIJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine

*ukoliko je označena promjena opštine izvršiće se i preregistracija u Poreskom registru

4.2. Opština

4.3. Mjesto:

4.4. Ulica:

4.5. Broj:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Sekulović N.

M.B.

5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA

5.1. Datum rješenja:

5.2. Broj rješenja:

*popunjava se samo ukoliko registraciji u CRPS prethodi registracija kod drugog državnog organa

6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST

7. NOVI OBLIK SVOJINE

 bez oznake svojine
 privatna
 zadružna
 dva ili više oblika svojine
 državna

8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA

8.1. Telefon:

+	382			/							
+	382			/							
+	382			/							

8.2. Fax:

+	382			/							
---	-----	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

8.3. E-mail:

8.4. Adresa internet strane:

www.

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

bez oznake projekta kapitala domaći strani mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

 Povećanje Smanjenje

Osnovni kapital:

	Prije promjene	Iznos promjene	Nakon promjene
Ukupno (novčani+nenovčani):	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> novčani – iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> nenovčani – iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €

10. PROMJENA OSNIIVAČA

VRSTA PROMJENE

Prestanak Regstruje se Mijenja se udio

10.1. Status:

Osnivač Član DOO Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*upisati status

10.2. MB / JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša
 za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

10.3. Naziv / Ime i prezime:

10.4. Sjedište / Adresa:

Država:

Opština:

Mjesto:

Ulica:

Broj:

10.5. Udio

 %

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktura
- Upravni odbor
- Skupština
- Drugo

Izvršni DIREKTOR

* upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak
- Imenuje se
- Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor
- Predsjednik organa upravljanja
- Član odbora direktora
- Član organa upravljanja
- Član upravnog odbora
- Sekretar društva
- Ovlašćeni zastupnik
- Revizor
- Drugo

[Empty box for status]

* upisati status

12.2. JMB:

[Empty box]

* za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Milija Jerović

12.4. Adresa:

Država

Opština

Ulica:

[Empty address box]

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena
- ograničena

u skladu sa Zakonom

* unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno
- Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
- Sekretarom društva
- Direktorom društva
-

* upisati ako je drugačije od ponudjenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

[Signature box]

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Senčević L.

M.P.

11. PROMIENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

LOURSKI DIREKTOR

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMIENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora
 Sekretar društva Ovlašteni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

*za staro fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Nikola Lušev

12.4. Adresa:

Država:

Opština:

Ulica:

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena ograničena

u skladu sa Zakonom

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašten da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od poudcnog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Sekulović L.

M.P.

13. OSTALE REGISTRACIJE

Osim postojeće registracije u CRPS-u izvršiti i registracije u:

13.1. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 4 - 0000618 / 055
PIB: 02289377

Datum registracije: 02.08.2002.
Datum promjene podataka: 20.06.2017.

CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA

Broj važeće registracije: /055

Skraćeni naziv: CRNOGORSKI TELEKOM
Telefon:
eMail:
Datum zaključivanja ugovora: 28.10.1998.
Datum donošenja Statuta: 19.07.2002. Datum promjene Statuta: 31.05.2017.
Adresa glavnog mjesta poslovanja:
Adresa za prijem službene pošte: MOSKOVSKA 29 PODGORICA
Adresa sjedišta: MOSKOVSKA 29 PODGORICA
Pretežna djelatnost: 6110 Kablovske telekomunikacije
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA
Oblik svojine:
Porijeklo kapitala:
Upisani kapital: 123.858.195,54Euro (Novčani 123.858.195,54Euro, nenovčani 0,00Euro)
Stari registarski broj: 1-17542-00, 50085343/027 i
50070480/0027

LICA U DRUŠTVU:

MILIJAZEKOVIĆ [redacted]

Adresa: [redacted]

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (u skladu sa Zakonom)

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

PAVLE ĐUROVIĆ [redacted]

Adresa:

Uloga: Sekretar

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (u skladu sa zakonom)

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

SAŠAKRAMAR [redacted]

Adresa: POD [redacted]

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa Statutom i internim aktima Društva)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa ostalim članovima Odbora direktora)

SUSANNE KROGMANN C73ZT9M8Y

Adresa: [redacted]

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa Statutom i internim aktima Društva)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa ostalim članovima Odbora direktora)

BALŠA ČAVLOVIĆ [redacted]

Adresa: ANDRIJ [redacted]

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa Statutom i internim aktima Društva)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa ostalim članovima Odbora direktora)

NATAŠARAPAIĆ 112928316

Adresa: [redacted]

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa Statutom i internim aktima Društva)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa ostalim članovima Odbora direktora)

SINIŠA ĐURANOVIĆ [redacted]

Adresa: STRMEC PL [redacted]

Uloga: Predsjednik Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa Statutom i internim aktima Društva)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa ostalim članovima Odbora direktora)

SINIŠA ĐURANOVIĆ 063054646

Adresa:

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa Statutom i internim aktima Društva)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa ostalim članovima Odbora direktora)

REVIZORI:

PREDUZEĆE ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE

"PRICEWATERHOUSECOOPERS" D.O.O. - PODGORICA 02656337

Adresa: POSLOVNI CENTAR "KRUŠEVAC", RIMSKI TRG 50 PODGORICA

Izdato: 30.08.2017 godine u 10:59h

MP

NAČELNICA

Dušanka Vujisić



PODIJELI DOŽIVLJAJ.

CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA
SEKTOR ZA KORPORATIVNE I PRAVNE POSLOVE
BROJ: OT-17-127
PODGORICA, 30.08.2017. GODINE

CENTRALNI REGISTAR PR VREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE CRNE GORE

Punomoćje

Ovim punomoćjem ovlašćuje se Nikica Sekulović diplomirani pravnik, zaposleni u Crnogorskom Telekomu a.d. Podgorica, za predaju neophodne dokumentacije u svrhu promjene podataka ovog društva kod Centralnog registar privrednih subjekata kao i za preuzimanje Rješenja po obradi zahtjeva.

Crnogorski Telekom a.d. Podgorica

Pavle Đurović



Pavle Đurović
Direktor sektora korporativnih i pravnih
poslova i Sekretar društva
Diplomirani pravnik

CRNOGORSKI TELEKOM A.D.

Adresa: Moskovska 29, 81000 Podgorica, Crna Gora

Telefon: +382 20 433 433 | E-mail: office@ttk.com.me | Internet: www.telekom.me

PIB: 02889377 | PDV reg. broj 20/31 00049-4

Žiro račun: Crnogorska komercijalna banka 510-103-22; 5-110-98; 510-606-77 | Socijta Generale Montenegro 550-111-41



**CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA**

Broj: 4 - 0000618 / 057

U Podgorici, dana 12.02.2018.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11), rješavajući po prijavi za registraciju promjene akcionarskog društva CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA, broj 260605 podnijetoj dana 08.02.2018. u 11:48:58, preko

Ime i prezime: VIDAK STANIĆ

donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA - registarski broj 4 - 0000618, PIB 02289377 , i to:

Broj pasoša - Izvršni direktor NIKOLA LJUSHEV

Briše se: B0820293

Registruje se - Upisuje se: C0378483

Obrazloženje

Podnosilac je dana 08.02.2018. u 11:48:58 podnio prijavu za registraciju promjene akcionarskog društva CRNOGORSKI TELEKOM. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

Visina naplaćene naknade za registraciju propisana je članom 87 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11).

15.02.2018.
Dušan Ljushhev

Sanja Bojanić
Sanja Bojanić

Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8, 00 EUR, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se upućuje u korist računa 832-3161-26-Administrativna taksa.



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 4 - 0000618 / 056
PIB: 02289377

Datum registracije: 02.08.2002.
Datum promjene podataka: 31.08.2017.

CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA

Broj važeće registracije: /056

Skraćeni naziv: CRNOGORSKI TELEKOM

Telefon:

eMail:

Datum zaključivanja ugovora: 28.10.1998.

Datum donošenja Statuta: 19.07.2002. Datum promjene Statuta: 31.05.2017.

Adresa glavnog mjesta poslovanja:

Adresa za prijem službene pošte: MOSKOVSKA 29 PODGORICA

Adresa sjedišta: MOSKOVSKA 29 PODGORICA

Pretežna djelatnost: 6110 Kablovske telekomunikacije

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA

Oblik svojine:

Poriijeklo kapitala:

Upisani kapital: 123.858.195,54Euro (Novčani 123.858.195,54Euro, nenovčani 0,00Euro)

Stari registarski broj: 1-17542-00, 50085343/027 i
50070480/0027

LICA U DRUŠTVU:

PAVLE ĐUROVIĆ

Adresa:

Uloga: Sekretar

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (u skladu sa zakonom)

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

SAŠA KRAMAR 003459505

Adresa:

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa Statutom i internim aktima Društva)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa ostalim članovima Odbora direktora)

SUSANNE KROGMANN C73ZT9M8Y

Adresa:

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa Statutom i internim aktima Društva)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa ostalim članovima Odbora direktora)

BALŠA ČAVLOVIĆ

Adresa: ANDRIJ

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa Statutom i internim aktima Društva)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa ostalim članovima Odbora direktora)

NATAŠA RAPAČIĆ 112928316

Adresa:

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa Statutom i internim aktima Društva)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa ostalim članovima Odbora direktora)

SINIŠA ĐURANOVIĆ 063054646

Adresa: STRMEC PLATDNA BR.18 SAMOBOR HRVATSKA

Uloga: Predsjednik Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa Statutom i internim aktima Društva)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa ostalim članovima Odbora direktora)

SINIŠA ĐURANOVIĆ 063054646

Adresa: STRMEC PLATDNA BR.18 SAMOBOR HRVATSKA

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (U skladu sa Statutom i internim aktima Društva)

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Sa ostalim članovima Odbora direktora)

~~NIKOLA LUSHEV~~ ~~80820893~~

Adresa: UL. VOJV. VASIL ČAKALAROV BR. 1/1-22, SKOPLJE - KARPOŠ, MAKEDONIJA

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Ograničeno (u skladu sa Zakonom)

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

REVIZORI:

PREDUZEĆE ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE

"PRICEWATERHOUSECOOPERS" D.O.O. - PODGORICA 02656337

Adresa: POSLOVNI CENTAR "KRUŠEVAC", RIMSKI TRG 50 PODGORICA

Izdato: 08.02.2018 godine u 11:51h

MP

NAČELNICA

Dušanka Vujić



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 260805

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je VIDAK STANIĆ dostavio-la dokument za Promjena akcionarskog društva – AD - CRNOGORSKI TELEKOM - AKCIONARSKO DRUŠTVO iz PODGORICA, registarski broj:40000618 sa sljedećim prilogima:

Obaveštenje

Kopija pasoša

Dokaz o uplaćenju naknadi za objavljivanje podataka u "Službenom listu Crne Gore"

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Punomoćje

Obrazac

Datum prijema dokumentacije: 8.2.2018. god.

Podnosilac prijave

Dokument primio/la

Magdalena Peruničić, Samostalna referentkinja

M.P.

Uputstvo za praćenje prijave: Prijava se može pratiti putem sajta www.crps.me odabirom stavke menija PRETRAGA REGISTRA, zatim PRETRAGA PREDMETA. U ponuđena polja unijeti broj predmeta i datum prijema dokumentacije i kliknuti dugme TRAŽI. Ukoliko je prikazan status **OBRADEN** rješenje se može preuzeti. Broj kontakt telefona CRPS-a: +38220230858.

PORESKA UPRAVA - CRPS

PS-02 - Promjena podataka - Privredni subjekt

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Zastupnika Punomoćnika

JMB:

Dr

Ime i prezime:

Oj

Telefon:

e-mail:

 Označiti podatak koji se mijenja

PROMIENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt

Matični broj:

Registarski broj:

Puni naziv:

1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja

 OD KD AD DOO NVO Ustanova Zadruga Ostali

1.2. Puni naziv:

*ukoliko je promjen puni naziv izvršite se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv:

1.4. Podaci o Statutu:

Datum donošenja:

1.5. Podaci o Ugovoru / odluci
o osnivanju:

Datum zaključenja/donošenja:

2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opština

2.2. Mjesto:

2.3. Ulica:

2.4. Broj:

3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država

3.2. Opština

3.3. Mjesto:

3.4. Ulica:

3.5. Broj:

4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine

*ukoliko je označena promjena opštine izvršite se i preregistracija u Poreskom registru

4.2. Opština

4.3. Mjesto:

4.4. Ulica:

4.5. Broj:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

5. RIEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA

5.1. Datum rješenja:

5.2. Broj rješenja:

*popunjava se samo ukoliko registraciji u CRPS prethodi registracija kod drugog državnog organa

6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST

--	--	--	--

7. NOVI OBLIK SVOJINE

 bez oznake svojine
 privatna
 zadružna
 dva ili više oblika svojine
 državna

8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA

8.1. Telefon:

382		/						
382		/						
382		/						

8.2. Fax:

382		/						
-----	--	---	--	--	--	--	--	--

8.3. E-mail:

8.4. Adresa internet strane:

 WWW.

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

bez oznake porijekla kapitala domaći strani mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

Povećanje
 Smanjenje

Osnovni kapital:	Prije promjene	Iznos promjene	Nakon promjene
Ukupno (novčani+nenovčani):	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> novčani – iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €
<input type="checkbox"/> nenovčani – iznos:	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €	<input type="text"/> €

10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

Prestanak Registruje se Mijenja se udio

10.1. Status:

Osnivač Član DOO Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*opisati status

10.2. MB / JMB:

*za strane fizičko lice unijeti broj pasoša
za strane pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

10.3. Naziv / Ime / prezime:

10.4. Sjedište / Adresa:

Država

Opština

Mjesto:

Ulica:

Broj:

10.5. Udio

 %

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

11. PROMIENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMIENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMIENE

- Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora
 Sekretar društva Ovlašteni zastupnik Revizor Drugo

PROSTORA ZA IMENOVANJE
 PROMIENA USTANOVA
 PROMIENA USTANOVA

* upisati status

12.2. JMB:

C0378483

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

NIKOLA BUSHACU

12.4. Adresa:

Država:

Opština:

Ulica:

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena ograničena

U SKLADU SA ZAKONOM

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašten da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponudjenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka

Potpis podnosioca:

Duga Bealt

M.P.

13. OSTALE REGISTRACIJE

Osim postojeće registracije u CRPS-u izvršiti i registracije u:

13.1. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.



PODIJELI DOŽIVLJAJ.

Crnogorski Telekom a.d. Podgorica
Sektor za korporativne i pravne poslove i Sekretarijat Društva
Broj: 07 - 2282
Podgorica 08 -02-2018

Centralni Registar Privrednih Subjekata
Poreske Uprave Crne Gore

Predmet: Zahtjev

Obraćamo Vam se ovim zahtjevom u cilju promjene registrovanih podataka za lice ovlašćeno za zastupanje ovog Društva, izvršnog direktora Nikole Ljusheva, budući da je g-din Ljushev promijenio pasoš, te je novi broj pasoša C0378483.

PRILOG: kopija pasoša Nikole Ljusheva br. C0378483

Direktor

Đurović Pavle, dipl. pravnik

Pavle Đurović




Crnogorski Telekom a.d. Podgorica
Sektor za korporativne i pravne poslove i Sekretarijat Društva
Broj 07 - 2283
Podgorica, 08-02-2018

PUNOMOĆJE

Ovlašćuje se Stanić Vidak, dipl. pravnik, [redacted] za zastupanje ovog Društva u postupku predavanja dokumentacije neophodne za izvršenje promjene podataka u Centralnom registru privrednih subjekata Poreske uprave, te preuzimanja rješenja po izvršenim promjenama.

DIREKTOR

Pavle Đurović, dipl. pravnik



TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA
Odbor direktora
Broj: 02-05048
Podgorica, 29.11.2002. godine.

29-11-2002
ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
Привредно-правно друштво-адрес
Препишите на листу обавештавањ. ван
Беој _____
Беој регистрац. _____
Ваши Пот. _____

ПРИВРЕДНИ СУД – СРПС
n/r Registratoru

PODGORICA

PREDMET. Zahtjev za ispravku podataka objavljenih u »Službenom listu RCG« -
Oglasni dio, broj: 63 od 23. novembra 2002. godine


Poštovani,

Imajući u vidu odredbu člana 28 stav 6 Zakona o privrednim društvima, kojom je propisano da ne smije biti nesaglasnosti između onoga što je objavljeno i onoga što je dostavljeno СРРС-u, kao i odredbu člana 45 stav 1 tačka 5 Statuta "Telekom Crne Gore A.D." Podgorica, kojom je propisano da Sekretar Društva vrši poslove i odgovoran je da prati objavljivanje registrovanih dokumenata i podataka Društva u »Službenom listu RCG« i vodi računa o njihovoj uskladenosti sa tekstovima dostavljenim za registraciju i u slučaju nesaglasnosti preuzima odgovarajuće mjere. podnosim zahtjev za ispravku navedenih podataka.

Naime, u »Službenom listu RCG« - Oglasni dio, broj: 63 od 23. novembra 2002. godine, objavljeno je da je Društvo registrovano 2.08.2002. godine, koji datum je datum registracije Društva, što ne odgovara Potvrdi broj: 40000618/002 izdatoj od СРРС-a, na dan 6.11.2002. godine, kao i objavljeno da se za direktora Društva imenuje mr Milan Perović, što ne odgovara Odluci Odbora direktora "Telekom Crne Gore A.D." Podgorica, broj: 02-13390 od 4.11.2002. godine, dostavljenoj СРРС-u u prilogu dopisa Sekretara Društva broj: 02-13390/5 od 5.11.2002. godine, imajući u vidu da se radi o funkciji Izvršnog direktora Društva.

S obzirom na naprijed navedeno, potrebno je da u »Službenom listu RCG« objavite ispravku navedenih podataka.

S poštovanjem,



4-0000 618/001

069 047 567



Republika Crna Gora

POTVRDA O REGISTRACIJI AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj


4-0000618/002

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

TELEKOM CRNE GORE-AKCIONARSKO DRUŠTVO PODGORICA

registrovan-a dana 06.11.2002 u 10:00 sati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao AKCIONARSKO DRUŠTVO

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 06.11.2002.



CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **4 - 0000618 / 002**

Datum registracije: 06.11.2002

Stari registarski broj: I-17542-00

Sjedište uprave društva: UL. BRAĆE ZLATIČANINA BR 2 PODGORICA

Adresa za prijem služ. pošte: UL. BRAĆE ZLATIČANINA BR 2 PODGORICA

Šifra djelatnosti: 64200 Telekomunikacije

Datum donošenja osnivačkog akta: 28.10.1998

Datum donošenja Statuta: 19.07.2002

Lica u društvu:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: KOLEKTIVNO

Ime i prezime: **OBRADOVIĆ OLEG**

Adresa:

Datum rođenja:

Mjesto rođenja:

JMBG:

Državljanstvo: **CRNOGORSKO**

Zanimanje: **DR. MATEMAT. NAUKA**

SA

Članstvo u drugim odborima: **ČLAN DO CRNOGORSKE KOMERCIJALNE BANKE -PODGORICA**

direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaj

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: KOLEKTIVNO

Ime i prezime: **RADONJIĆ ANA**

Adresa:

Datum rođenja:

Mjesto rođenja: **CETINJE, CETINJE CRNA GORA**

JMBG: **1001965213042**

Državljanstvo: **CRNOGORSKO**

Zanimanje: **DIPL. PRAVNIK**

SA

4 - 0000618 / 002

Svojstvo: Član odbora direktora
Ovlašćenje: KOLEKTIVNO
Ime i prezime: USKOKOVIĆ DARKO
Adresa: UL. M. I ENGELSA ZGRADA VEKTR E ULAZ I STAN I PODGORICA
Datum rođenja: 04.04.1961 SA
Mjesto rođenja: PODGORICA, PODGORICA CRNA GORA
JMBG: 0404961210082
Državljanstvo: CRNOGORSKO
Zanimanje: DIPLEKONOMISTA
Članstvo u drugim odborima ČLAN BORDA DIREKTORA JUGOPETROL AD-KOTOR
direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaj

Svojstvo: Član odbora direktora
Ovlašćenje: KOLEKTIVNO
Ime i prezime: POPOVIĆ VESELIN
Adresa:
Datum rođenja: SA
Mjesto rođenja:
JMBG:
Državljanstvo: CRNOGORSKO
Zanimanje: DIP. ECC DIREKTOR
Članstvo u drugim odborima ČLAN UO DP JUGOMARKA
direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaj

Svojstvo: Član odbora direktora
Ovlašćenje: KOLEKTIVNO
Ime i prezime: LAKOVIĆ RADOMIR
Adresa:
Datum rođenja: SA
Mjesto rođenja:
JMBG:
Državljanstvo: CRNOGORSKO
Zanimanje: UNIVERZITETSKI PROF



4: 0000618 / 002

Svojstvo: Član odbora direktora
Ovlašćenje: KOLEKTIVNO
Ime i prezime: LJUMOVIĆ MILKA
Adresa:
Datum rođenja:
Mjesto rođenja: SA
JMBG:
Državljanstvo: CRNOGORSKO
Zanimanje: DIPLEKONOMISTA
Članstvo u drugim odborima ČLAN UO CRNOGORSKE KOMERCIJALNE BANKE-GENERALNI DIREKT
direktora, članstvo u
drugim društvima ili
upravljački položaj

Svojstvo: Član odbora direktora
Ovlašćenje: KOLEKTIVNO
Ime i prezime: RADULOVIĆ ALEKSANDAR
Adresa:
Datum rođenja:
Mjesto rođenja: SA
JMBG:
Državljanstvo: CRNOGORSKO
Zanimanje: DIPL. ING. ELEKTRO
Članstvo u drugim odborima DIREKTOR, SUVLASNIK MONTEX-ELEKTRONIKA
direktora, članstvo u
drugim društvima ili
upravljački položaj

Svojstvo: Sekretar
Ovlašćenje: KOLEKTIVNO
Ime i prezime: STRUGAR RATKA
Adresa: UL ĐOKA MIRAŠEVIĆA 45 PODGORICA
JMBG: 3003966215011

Svojstvo: Revizor
Ovlašćenje:
Naziv: PRICEWATERHOUSE COOPERS D.O.O. BEOGRAD
Sjedište: KNEZ MIHAJLOVA 30/V BEOGRAD
Matični broj: 17147862

4 0000618 /002

Svojstvo: **Izvršni direktor**
Ovlašćenje: **POJEDINAČNO**
Ime i prezime: **PEROVIĆ MR MILAN**
Adresa: **UL. BLAŽA JOVANOVIĆA 33 PODGORICA**
JMBG: **2008971210026**



REGISTRATOR

Branko Šćepanović
BRANKO ŠĆEPANOVIĆ

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR

Broj: _____
Podgorica, 02.12.2002. godine

«SLUŽBENI LIST REPUBLIKE CRNE GORE»
Oglasno odjeljenje

PODGORICA

Molimo Vas da izvršite ispravku oglasa objavljenog u «Službenom listu RCG» broj 63/2002 od 23. novembra 2002. godine, u dijelu koji se tiče datuma upisa promjene kao i funkcije izvršnog direktora.

Teks oglasa treba da glasi:

«Dana 06.11.2002. godine pod registarskim brojem 4-0000618/002 Centralni registar Privrednog suda u Podgorici upisao je sledeće podatke: pormjenu pokdataka kod Društva «TELEKOM CRNE GORE» Akcionarsko društvo Podgorica. Tako da se na osnovu Odluke Odbora direktora Akcionarskog društva na dužnost izvršnog direktora imenuje Mr Milan Perović. Dokumenta koje sadrže navedene podatke nalaze se CRPS-u.

Priluzo na Ruzo 02.12.2002.
Radulović Đorđe

REGISTRATOR,

Branko šćepanović

Branko šćepanović

TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA

Broj: 02-11780

Podgorica, 20.09.2002. godine

PRIVREDNI SUD
- Registratoru -

Podgorica

Poštovani,

Telekom Crne Gore a.d. Podgorica, uskladio je svoju registraciju sa Zakonom o privrednim društvima i u skladu sa tim dana 2.08.2002. godine registrovao se kod CRPS. Dokaz o registraciji je potvrda izdata od CRPS-a pod registarskim brojem 4-0000618/001.

U navedenoj potvrdi, unesena je samo šifra 64200 – Telekomunikacije, što je osnovna odnosno pretežna djelatnost ovog Društva.

Medjutim, Društvo obavlja i niz drugih djelatnosti za koje je registrovano, ali se iste ne nalaze u Potvrdi CRPS-a, što stvara poteškoće u praksi, jer ovo Društvo, osim Statuta, nema dokaz o registraciji tih djelatnosti.

Stoga je potrebno, ukoliko za to u CRPS-u postoje mogućnosti, da nam izdate Izvod iz djelatnosti Društva, kao prilog (podlistak) Potvrde o registraciji koju posjedujemo, a koji bi nam poslužio kao dokaz da je ovo Društvo registrovano i za druge djelatnosti, osim djelatnosti telekomunikacija.

Imajući u vidu da je Telekom Crne Gore veliki privredni sistem sa brojnim djelatnostima koji obavlja i uslugama koje pruža, nadam se da ćete imati sluha za probleme koji su već evidentni u praksi i da ćete nam izaći u susret izdavanjem pomenutog izvoda iz djelatnosti Društva.

S poštovanjem,



SEKRETAR DRUŠTVA,

Ratka Strugar, dipl.pravnik

Strugar

Prilog:

- Statut Telekom Crne Gore a.d. donesen na Skupštini Telekoma od 19.07.2002. godine
- Rješenje registraciji Fi.br. 5490/98, broj uložka 1-17542-00 od 31.12.1998. godine

FORMULAR ZA REGISTRACIJU
AKCIONARSKO DRUŠTVO

PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR

Form 4 AD CRPS

2-8-1998
15:38
26431 O. J. J. J. A. P. T.

POČETNA REGISTRACIJA []
PROMJENA PODATAKA [X]


1. Naziv akcionarskog društva	"TELEKOM CRNE GORE - AKCIONARSKO DRUŠTVO" - PODGORICA		
2. Podaci o Ugovoru o osnivanju sa eventualnim dopunama	Datum kada je zaključen ugovor o osnivanju: ODLUKA O PODJELI JP PTT JABOBRANJA Datum dopuna ugovora: CRNE GORE OD 28.10.1998 g.		
3. Podaci o Statutu i eventualnim dopunama	Datum donošenja Statuta: 19.07.2002 g.	Datum donošenja promjena u Statut:	
4. Podaci o članovima odbora direktora:	1. Ime dr. Oleg Čeradović	1. Ime RADOVIĆ ANA	1. Ime UROKOVIC ĐARKO
1) lično ime 2) adresa 3) prethodno ime (ako je promijenjeno) 4) datum i mjesto rođenja 5) matični broj 6) državljanstvo 7) zanimanje 8) članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima 9) mjesto registracije tih društava 10) pristanak na imenovanje	2. Adresa MAIO BRD 6/164 PODGORICA 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) 4. Datum i mjesto rođenja 18.01.1964 GOSPIĆ 5. Matični broj: 1801964210148 6. Državljanstvo: CRNOGORSKO 7. Zanimanje: DR. MATEMATIČKA NAUKA 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: ČLAN UG CRNOGORSKE KOMERCIJALNE BANKE - PODGORICA 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis): Oleg Čeradović	2. Adresa NOVAKA MILOŠEVA BR. 26, PODGORICA 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) 4. Datum i mjesto rođenja 10.01.1965 CETINJE 5. Matični broj: 1001965215042 6. Državljanstvo: CRNOGORSKO 7. Zanimanje: dipl. PRAVNIK 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis): Radović Ana	2. Adresa MARIJA I ENGELSA, ZBRADA VERTRE ULAZI, STANI, PODGORICA 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) 4. Datum i mjesto rođenja 4.04.1961 PODGORICA 5. Matični broj: 0404961210082 6. Državljanstvo: CRNOGORSKO 7. Zanimanje: dipl. ECC 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: ČLAN BORBA DIREKTORA JUGOPETROL AD - KOTOR 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis): Uroković Đarko

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

	<p>1. Ime POPOVIĆ VEJELIN</p> <p>2. Adresa UL. OTOVARSKA BR. 1, PODGORICA</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja 15.05.1945 DANILOVGRAD</p> <p>5. Matični broj: 1505945113017</p> <p>6. Državljanstvo: CRNOGORSKO</p> <p>7. Zanimanje: dipl. ECC</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: ČLAN UO, OP JUGOMARKA</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) REP. SRBIJA BEOGRAD</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis) </p>	<p>1. Ime DR. LADONIĆ LADOMIR</p> <p>2. Adresa NOVIŠKI 51, PODGORICA</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja 5.11.1943 PODGORICA</p> <p>5. Matični broj: 0511943210181</p> <p>6. Državljanstvo: CRNOGORSKO</p> <p>7. Zanimanje: UNIVERZITETSKI PROFESOR</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis) </p>	<p>1. Ime LJUMIĆ MIKA</p> <p>2. Adresa VINEZAR JANKA KISA BR. 5, PODGORICA</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja 10.04.1945 KOLAŠIN</p> <p>5. Matični broj: 1004945215169</p> <p>6. Državljanstvo: CRNOGORSKO</p> <p>7. Zanimanje: dipl. ECC</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: ČLAN UO CRNOGORSKE KOMERCIJALNE BANKA - GENERALNI DIREKTOR</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis) </p>
5. Sjedište uprave društva ili novo sjedište (ako je došlo do promjene adrese)	Adresa PODGORICA, UL. BRATJE ZLATIČALIJA BR. 2		
6. Adresa za prijem službene pošte ili nova adresa ako je došlo do promjene adrese	Adresa PODGORICA, UL. BRATJE ZLATIČALIJA BR. 2		
7. Rok na koji je društvo osnovano	NA NEODREĐENO VRIJEME		
8. Šifra djelatnosti	64100 TELEKOMUNIKACIJE		
9. Lično ime i adresa sekretara društva, izvršnog direktora i revizora sa njihovom saglasnošću za imenovanje.	<p>Ime sekretara društva STANISLAV RATAK</p> <p>Adresa i MB UL. DOKA HRAŠEVIĆA 48, PODGORICA 3003966215011</p> <p>Saglasnost sa imenovanjem (potpis) </p>	<p>Ime izvršnog direktora DR. OLEG OBRADOVIĆ</p> <p>Adresa i MB MIRKO BRADLI 1/54, PODGORICA 1801964210148</p> <p>Saglasnost sa imenovanjem (potpis) </p>	<p>Ime revizora društva PAUL WATERBURY COOPERS O.O.O.</p> <p>Adresa i MB ELIJE NIŠANČIĆA 30 IV BEOGRAD</p> <p>Saglasnost sa imenovanjem (potpis) </p>

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

	<p>1. Ime <i>RAJKOVIĆ ALEKSANDAR</i></p> <p>2. Adresa <i>ul. J.M. LUBIŠE MB PODGORICA</i></p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja <i>21.09.1961 CUPRIJA</i></p> <p>5. Matični broj: <i>2209961210252</i></p> <p>6. Državljanstvo: <i>CRNOBORSKO</i></p> <p>7. Zanimanje: <i>dipl. inž. ELEKTRO</i></p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: <i>DIREKTOR, JUNIJA-SLIK MOBITEX-ELEKTROHIKA</i></p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis) </p>	<p>1. Ime</p> <p>2. Adresa</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p> <p>5. Matični broj:</p> <p>6. Državljanstvo:</p> <p>7. Zanimanje:</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>	<p>1. Ime</p> <p>2. Adresa</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p> <p>5. Matični broj:</p> <p>6. Državljanstvo:</p> <p>7. Zanimanje:</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>
5. Sjedište uprave društva ili novo sjedište (ako je došlo do promjene adrese)	Adresa:		
6. Adresa za prijem službene pošte ili nova adresa ako je došlo do promjene adrese	Adresa:		
7. Rok na koji je društvo osnovano			
8. Šifra djelatnosti			
9. Lično ime i adresa sekretara društva, izvršnog direktora i revizora sa njihovom saglasnošću za imenovanje.	Ime sekretara društva	Ime izvršnog direktora	Ime revizora društva
	Adresa i MB	Adresa i MB	Adresa i MB
	Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	Saglasnost sa imenovanjem (potpis)

<p>10. Izjava o ovlaštenju lica da zastupaju društvo u odnosima sa trećim licima (označiti da li je ovlaštenje kolektivno ili pojedinačno)</p>	<p>Sekretar društva je ovlašten da djeluje POJEDINAČNO [] ili KOLEKTIVNO [X] SA (naznačiti jedan) <u>ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA</u></p> <hr/> <p>Izvišni direktor je ovlašten da djeluje POJEDINAČNO [X] ili KOLEKTIVNO [] SA (naznačiti jedan)</p> <hr/> <p>Članovi Odbora su ovlašteni da djeluju POJEDINAČNO [] ili KOLEKTIVNO [X] SA (naznačiti jedan)</p> <hr/>
<p>11. Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija</p>	<p>Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz ovaj formular. Rješenje priloženo: DA [] NE []</p>
<p>12. Rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije</p>	<p>Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz ovaj formular. Rješenje priloženo: DA [] NE []</p>
<p>13. Ime, potpis i MB ovlaštenog lica</p>	<p><u>DR. OLEG OBRADOVIĆ</u> <u>MB 1801964210248</u> </p>
<p>Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici</p>	<p>Registarski broj: Datum registracije: Broj i datum objavljivanja "Službenog lista RCG"</p>

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Uputstvo

1. Formular popuniti mašinski ili ručno **ŠTAMPANIM SLOVIMA**, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja služi kao potvrda će biti ovjerena pečatom sa datumom, vremenom i mjestom registracije i imaće registracioni broj. Kopija će biti vraćena Akcionarskom društvu na adresu naznačenu u koloni 6
3. Ovaj formular se može koristiti za početnu registraciju akcionarskog društva ili za promjenu podataka navedenih u početnoj registraciji.
4. Ako ima više od šest članova odbora, koristiti dodatni primjerak formulara.
5. Ukoliko neko lice ne posjeduje matični broj navesti njegov registarski broj
6. Uz ovaj formular mora se priložiti kopija rješenja Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija i rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije.
7. Ako se ovaj formular koristi kao izjava o promjeni podataka za registraciju, mora se dostaviti centralnom registru Privrednog suda (CRPS) sedam dana od nastale promjene.
8. Izvod iz ovog formulara Registrator Privrednog suda dostavlja Službenom listu RCG radi objavljivanja.
9. Ovaj formular se može lično dostaviti CRPS-a, odnosno poslati na adresu ovlašćenog posrednika ili adresu CRPS a:
Centralni registar Privrednog suda u Podgorici:
IV Proleterske brigade 2
81000 Podgorica.
10. Adresa sudova i lica za posredovanje u registraciji koji su ovlašćeni od strane CRPS-a da primaju dokumenta i prijave za registraciju su:
(detalji koji se naknadno unose)
11. Naknada koja se plaća za podnošenje ovog formulara iznosi.....Euro (detalji koji se naknadno unose)

OBAVEZNI PRILOG:

- ugovor o osnivanju
- statut
- rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija
- rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se utvrđuje uspješnost emisije
- spisak sa imenima članova odbora direktora
- potvrda o uplati takse

Podgorica

Посл. бр.

суду судија

као судија појединац у судскорегистарској правној ствари предлагача
.....
..... ул. Милан Бенјина бр. 5.

ради уписа
..... ул. Милан Бенјина бр. 5. настале подјелом
..... ул. Милан Бенјина бр. 5.

дана донео је

РЕШЕЊЕ

Усваја се захтев предлагача за упис у судски регистар и одређује се упис у судски регистар, у регистарски улогак

бр. података садржаних у прилозима уз пријаву бр. 1, 3, 4

који су саставни део овог решења



Судија
.....
.....

Поштом и правном леку: Против овог решења може се изјавити жалба, преко овог суда.

суду у року од 8 дана од дана достављања прелиса решења.

4. Прелис решења

"Telekom Crne Gore - Akcionarsko društvo" - Podgorica
ul. Bulevar Lenjina br. 3 Podgorica

Прилог уз
решење
број

3

Број регистарског уписа регистарског суда
и његово седнице

1-1250

Датум
уписа

Сазнака и број решења

Број уписа

Назив суда

1.1.1998.

24.0490/98

1

Трговински суд
Подgorица

1. Делатности, односно послови и послови спољнотрговинског промета субјекта уписа

64200 - Телекомуникације

- јавне Телеком - фиксне и мобилне,
- пренос и емитовање радио и телевизијских програма,
- издавање и омогућавање снимљених зvuчних и видео записа,
- обезбеђивање интернет сервиса,

32100 - производња електронским компонента,

45250 - општи и градјевински радови и радови специјализованих градјевинских струка, градња телекомуникационе мреже, објеката и други градјевински радови.

45310 - електричне и друге инсталације,

51190 - посредовање при продаји разних производа,

51700 - друга трговина на велико,

52120 - трговина на мало (у продавницама мјешовите робе),

70200 - изнајмљивање некретнина (двaња објеката и опреме у закуп),

72100 - дјелатности повезани с базом података,

72200 - саветовање из области телекомуникација и информатике,

72300 - обрада података,

72500 - одржавање и оправка уређаја и опреме,

72600 - друге рачунарска дјелатности,

73102 - истраживање и експериментални развој на подручју телекомуникационе технологије,

74130 - услуге испитивања тржишта,

74202 - пројектовање, изградња, реконструкција и одржавање телекомуникационих објеката и опреме,

74203 - инђенјеринг

74300 - техничке пробе и анализе,

74402 - услуге рекламе и економске пропаганде,

74840 - остале пословне активности, на другом мјесту непоменуте (комерцијални послови на остваривању промета роба и услуга),

80420 - образовање одраслих и остало образовање на другом мјесту непоменуте (обука кадрова за потребе телекомуникација),

Друштво обавља и послове спољнотрговинског промета у вези са својом дјелатношћу (увоз-извоз, представљање, заступање, консигнација, малопродајни послови, реекспорт, агенцијски послови и сл.). Друштво може да врши и друге дјелатности, ако те дјелатности sluже или се уобичајено обављају у вези са њиме.

Следи наставка број:

4. Прилог уз препис решења

Овлашћено лице потписује само прилог уз пријаву, а судија - прилог уз изворник решења и регистарски лист.

ОБРАЗАЦ: Прилог уз решење број 3



Издавач: НМУ Службени лист СРЈ, Београд

Сазнака за поручнику: Сер. бр. 161541

Republika Crna Gora
Privredni Sud u Podgorici
CENTRALNI REGISTAR

Broj _____

Datum: 02.08.2002

OGLAS
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 02.08.2002, pod registarskim brojem 4-0000618/001 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Osnivanje AD pod nazivom TELEKOM CRNE GORE-AKCIONARSKO DRUŠTVO PODGORICA, UL. BRAĆE ŽLATICANINA BR 2 PODGORICA.. Datum zaključivanja ugovora o osnivanju je 28.10.1998 a datum usvajanja Statuta je 19.07.2002. Lica u društvu su: LAKOVIĆ RADOMIR ČLAN ODBORA DIREKTORA, LJUMOVIĆ MILKA ČLAN ODBORA DIREKTORA, RADULOVIĆ ALEKSANDAR ČLAN ODBORA DIREKTORA, STRUGAR RATKA SEKRETAR, PRICEWATERHOUSE COOPERS D.O.O. BEOGRAD REVIZOR, OBRADOVIĆ OLEG ČLAN ODBORA DIREKTORA, IZVRŠNI DIREKTOR, RADONIĆ ANA ČLAN ODBORA DIREKTORA, USKOKOVIĆ DARKO ČLAN ODBORA DIREKTORA, POPOVIĆ VESELIN ČLAN ODBORA DIREKTORA. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u

Registrator

Sonia Drašković

DRAŠKOVIĆ SONJA

6412 15.08.02

LL

PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR
BR. 3/2002
PODGORICA, DANA, 25.09.2002.

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici, na zahtjev »Telekom Crne Gore« AD Podgorica, br.02-11780 od 20.09.2002. godine, izdaje :

IZVOD IZ DJELATNOSTI DRUŠTVA

«**TELEKOM CRNE GORE**» AD Podgorica, registrovano je kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici, dana 2.08.2002. godine, istom izdata potvrda o registraciji br.4-0000618/001.

Uz potvrdu o registraciji «**Telekom Crne Gore**» AD Podgorica, Br.4-0000618/001 od 2.08.2002. godine, Centralni registar Privrednog suda Podgorici, kao i izvod iz djelatnosti Društva prilaže:

Ovjerenu kopiju rješenja o registraciji Fi. Br.5490/98 od 31.12.1998. godine-broj reg. uložka br. 1-17542-00 registarski list br.3 kojim potvrđuje da je «**TELEKOM CRNE GORE**» AD Podgorica registrovano za obavljanje svih djelatnosti upisanih u rješenju Fi.br.5490/98 reg. list br.3.

CRSP u Podgorici ovim izvodom istovremeno potvrđuje da «**Telekom Crne Gore**» AD Podgorica prilikom preregistracije, tj.upisa u CRPS nije mijenjalo djelatnosti upisane u rješenju FI.br.5490/98 od 31.12.1998.godine.

Primio DANA 25.09.2002.
DAREK RADUČIĆ



REGISTRATOR,
Branko Šćepanović

Branko Šćepanović

PricewaterhouseCoopers d.o.o.
Knez Mihailova 30/IV
11000 Beograd
Yugoslavia
Telephone +381 (11) 625 170
+381 (11) 632 424
+381 (11) 622 065
Facsimile +381 (11) 627 203

IZJAVA
Revizora

Mi PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd izjavljujemo da prihvatamo da budemo Revizor Telekomu Crne Gore a.d. Podgorica (u daljem tekstu Telekom) u skladu sa Ugovorom. Izjavljujemo da ćemo se u svemu pridržavati načela savjesnosti, da nećemo koristiti poverljive informacije radi sticanja imovinske koristi, da nećemo imovinu Telekomu koristiti za svoje potrebe kao da je naše vlasništvo, da ćemo izbegavati svaki sukob interesa između nas i Telekomu

Beograd, 30.07.2002.

Marica Aleksić, Ovlašćeni Revizor



Mat broj: 0310948715421

Broj L.K.: F 250853

Adresa: Bulevar Lenjina 10e/I, Novi Beograd

"Telekom Crne Gore a. d." Podgorica
Poslovni kabinet
Broj: 04-9584
Podgorica, 31.07.2002. godine

PUNOMOĆJE

Ovim ovlašćujem Vukašević Zdravka, dipl. pravnika (JMB
2006955210250) da može punovažno u moje ime provesti postupak
produžene registracije "Telekom Crne Gore a. d." Podgorica, kod
Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici.



GENERALNI DIREKTOR,

dr. Oleg Obradović

[Handwritten signature]

Telekom Crne Gore a.d. Podgorica
- SKUPŠTINA -

ODLUKA
o
IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA

Podgorica, Jula 2002.

Na osnovu člana 35 tačke 2 Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG broj 6/02), člana 16 tačke 5 i člana 31 Statuta Telekom Crne Gore a.d. Podgorica, Skupština akcionara je na sjednici održanoj dana 19.07.2002. godine, donijela

ODLUKU
O
IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA

I

U Odbor direktora Telekom Crne Gore a.d. Podgorica, imenuju se sljedeći članovi:

a) Predstavnici državnog kapitala:

- Dr Oleg Obradović, Generalni direktor Telekom Crne Gore a.d. Podgorica,
- Dr Radomir Laković, Profesor na Tehničkom fakultetu u Podgorici,
- Darko Uskoković, Ministar privrede u Vladi Republike Crne Gore,
- Ana Radonjić, dipl.pravnik, Pomoćnik generalnog direktora za pravna pitanja,
- Aleksandar Radulović, Direktor preduzeća »Montex Elektronika«;

b) Predstavnik Eurofonda, Moneta, Trenda i Mig-a:

- Milka Ljumović, Direktor Crnogorske komercijalne banke;

c) Predstavnik Akcionarskog kluba Telekom, Udruženja akcionara Pošte Crne Gore, HLT fonda i Atlas Monta

- Veselin Popović, Savjetnik direktora Pošta Crne Gore d.o.o.

II

Mandat članova Odbora direktora traje 5 godina, uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Broj: 01-7973



Telekom Crne Gore a.d. Podgorica
- ODBOR DIREKTORA -

ODLUKA
o
odredjivanju člana Odbora direktora
za vršenje funkcije Izvršnog direktora

Podgorica, 29. jul 2002. godine

Na osnovu člana 43 stav 2 Statuta Telekom Crne Gore a.d. Podgorica, Odbor direktora je na sjednici od 29.07.2002. godine, donio

ODLUKU
o
odredjivanju člana Odbora direktora
za vršenje funkcije Izvršnog direktora

I

Ovom Odlukom odredjuje se Dr Oleg Obradović, Predsjednik Odbora direktora Društva, dosadašnji Generalni direktor Društva, da do imenovanja Izvršnog direktora Društva, vrši funkciju Izvršnog direktora.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-9804



PREDSJEDNIK
ODBORA DIREKTORA,
Dr Oleg Obradović

Местен број: _____

Линије деловности: _____

Лангскава НБУ - Заповед за обрачуни и обавешавање - Ф И П И Ј А П А

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Општеински број додаци																			Општеински број додаци																														
Користи																			Користи																														

НАЗИВ ПРЕДУЗЕЊА - ЗАДРУГЕ Делекони Ђ. Ђорђе

СЕДИШТЕ ПРЕДУЗЕЊА - ЗАДРУГЕ Делеконица

БИЛАНС СТАЊА

НА ДАН 31. XII 2001 године

Група рачуна, рачун	Позиција	Ознака за АОП	Износ претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
00	А К Т И В А	0011				
	А. НЕПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	0011				
	Б. СТАЊА ИМОВИНА (003 + 009 + 017)	0022	292556664	218949111	361818921	386530000
	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА УПАЊАЊА (004 до 008)	0013		1920019	16419	1843600
010	1. Оснивачка улагања	0014				
011, 012	2. Улагања у истраживања и развој и промену технологије	0015				
013	3. Конјункција, патенти, лиценце и слична права	0016				
014	4. Улагања изнад нормалног степена вредности - земљиш	0017				
015 до 019	5. Друга нематеријална улагања	0018		1920019	16419	1843600

Група рачуна, рачуни	Позиција	Означење ка да АОЛ	Износ претходно године (поčetно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
II. ОСНОВНА СРЕДСТВА (010 до 016)						
020, 021, 025	1. Земљиште, зграда и ентеријерним засади	010	956426251	707334152	361144250	3461520650
022	2. Грађевински објекти	011	4928144	49320584		4232584
023	3. Опрема	012	51466694	526446015	2735201497	252924518
024	4. Алат и инвентар	013	290028512	464119727	882211005	158997722
026	5. Основно стадо	014				
027	6. Остала основна средства	015				
028, 029	7. Дављен и основна средства у прирови	016	4009921	7835825		7835825
III. ДИВОРЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ (018 до 026)						
030	1. Учешћа у капиталу позиваних правних лица	018	86450333	370949710		370949710
031	2. Учешћа у капиталу јурих правних лица	019	41975203	32569527		32569527
032	3. Диворчки кредити позиваних правних лица	020	4255070	4525443		4525443
033, 034	4. Диворчки кредити	021				
035	5. Диворчне харџе од вредности	022				
036	6. Стручније сопствене акције	023				
039	7. Остали диворчки пласмани	024				

Група рачуна, раз-ун	Позиција	Од- каз АОП	Износ претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
	В. ОБУГА ИМОВИНА (026 + 032 + 044)	0 2 5	24308674	47584168	9718613	37865555
	1. ЗАПИСИ (027 до 031)	0 2 6	119746	1252410		1252410
10	1. Материјал	0 2 7	119746	1252410		1252410
11	2. Недовршена пројекторна	0 2 8				
12	3. Готови пројектори	0 2 9				
13	4. Робе	0 3 0				
14	5. Дати векиси	0 3 1				
	II КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА И ПЛАС- МАНИ (033 + 038)	0 3 2	15454681	39293874	9718613	28575261
	1. Краткорочна потраживања (034 до 037)	0 3 3	12474264	28020730	9718613	18302417
200	а) Купци – повољна правна лица	0 3 4	99634	3620873		3620873
201, 202	б) Купци	0 3 5	11829544	23220850	9718613	13502237
21	в) Потребности на специфичних посло- ва	0 3 6	33016	33016		33016
22	г) Друга потраживања	0 3 7	209010	842991		842991
230	2. Краткорочни финансијски пасиви (038 до 043)	0 3 8	2980417	10272444		10272444
	а) Краткорочни пасиви у поклапа- њу правна лица	0 3 9				
231, 232, 233	б) Краткорочни кредити	0 4 0	2980417	10272444		10272444
234, 235	в) Хестје од вредности	0 4 1				
236	г) Меница	0 4 2				
239	д) Остали краткорочни пасиви	0 4 3				

Група рачуна, рачуни	Позиција	Озна- ка за АОП	Износ претходне године (пачето, сталеж)	Износ текућа године			
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5 - 6)	
	1	2	3	4	5	6	7
	III. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА (045 + 046)	044	871362417	80371884		80371884	
240	1. Хвртале од вредности (готовински еквива- ленти)	045					
241 до 249	2. Готовина	046	871362417	80371884		80371884	
25	Г. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАСГРАНИЧЕЊА	047	12258864	8436198		8436198	
	Д. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001 + 002 + 025 + 047)	048	429924002	804369507	371537534	4302991973	
29	Б. ГУБИТАК (050 + 051)	049					
290	I. ГУБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	050					
291	II. ГУБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	051					
	Е. ПОСЛОВНА АКТИВА (048 + 049)	052	429924002	804369507	371537534	4302991973	
30	Ж. БАЛПОСЛОВНА АКТИВА	053	239514	325445		325445	
	З. УКУПНА АКТИВА (052 + 053)	054	4299479516	804694982	371537534	4331573807	
30	ВАРОВАНА АКТИВА	055					

Група рачуна, рачун	Позиција	Означење ка са АОП	Износ претходне године (поčetně стање)	Износ на дан биланса таква године
1	2	3	4	5
ПАСИВА				
A. КАПИТАЛ (102+111+112+113+116+117)				
	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103 до 110)	102	400029455	410371255
300	1. Акцијски капитал – обичне акције	103	397445106	402616848
301	2. Акцијски капитал – привредна акција	104		
302	3. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	105		
303	4. Угоди	106		
304	5. Државни капитал	107		
305	6. Друштвени капитал	108		
306	7. Задужени удели	109		
309	8. Остали капитал	110		
310	II. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА			
311		111		
311	III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ			
311		112		
31	IV РЕЗЕРВЕ ИЗ ДОБИТКА (114-115)			
312	1. Законске резерве	113	4482118	832096
312		114	4482118	834696
313	2. Статутарне и друге резерве	115		
314	3. Резерве из вишак ревалоризационих прихода над ревалоризационим расходима	116		

203.057.068 - 205.870

2.812

34.12

Група рачуна, рачун	Позиција	Ознака за АОТ	Износ претходне године (поčetно стање)		Износ на дан биланса (закључна година)	
			1	2	3	4
1		3				
32	V. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118+119)	117		2436931		2436931
320	1. Нераспоредени добитак ранијих година	118		1099031		
321	2. Нераспоредени добитак текуће године	119		437900		288911
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (121+122+123+124)	120				
400 до 404	1. РЕЗЕРВИСАЊА ЗА ТРОШКОВЕ И РИЗИКЕ	121				
405	II. РЕЗЕРВИСАЊА ЗА ПЕНЗИЈЕ	122				
407	III. ОДЛОЖЕНИ НЕГАТИВНИ СООДМТЦИ	123				
409	IV. ОСТАЈА ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	124				
	В. ОБАВЕЗЕ (126+132)	125		10926581		224924822
	1. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (127 до 131)	126		15954688		102881224
410	1. Обавезе које се могу ликвидирати у календару	127				
411	2. Обавезе према појединим правним лицима	128		10682120		8082000
412	3. Обавезе по дугогорочним хартијаним вредностима	129				
413, 414	4. Дугогорочни кредити	130		9292568		22049224
419	5. Друге дугогорочне обавезе	131				

Група речун, рачун	Позиција	Озна- ка за АОП	Износ претходне године (пометно стање)	Износ на дан биланса тврде године
1	2	3	4	5
	II. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (103 до 143)	1 3 2	13411893	122437598
420	1. Краткорочни кредити од поведаних прва- них лица	1 3 3		
421, 422, 423	2. Краткорочни кредити	1 3 4		
424 до 429	3. Остаток краткорочна финансиска обавеза	1 3 5	20000	20000
430	4. Примљени аванси, депозити и каучије	1 3 6		221000
431	5. Довалечки – поведани правна лица	1 3 7		1104549
432, 433	6. Довалечки	1 3 8	1049916	1135936
434 до 439	7. Остаток обавеза из пословања	1 3 9		
44	8. Обавеза из специфичних послова	1 4 0	6203294	5452184
45	9. Обавеза за земање и наплаќање земања	1 4 1	2908511	451780
46	10. Обавеза за порезе, доприносе и друго дрожње	1 4 2	5787829	3449149
47	11. Друго обавеза	1 4 3		
48	F. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	1 4 4	241119	291152
	D. ПОСЛОВАЈА ПАСИВА (101+120+125+144)	1 4 5	129420455	122437598

Група рачуна, рачун	Позиција	Ознака за АОП	Износ претходне године (почетна стања)	Износ на дан биланса текуће године
1	2	3	4	5
61	У. ВАНПОСЛОВНА ПАСИВА	146	43061	40158
	Е. УКУПНА ПАСИВА (145+146)	147	409456516	4331511988
89	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	148		

у Мостару
 дана 28. 11. 2002 год.

Лице одговорно за састављање биланса,
IBOSKOVIĆ



Руководилац правног лица,
Buravnik

ОБРАЗАЦ ПРОПИСАН:

Законом о рачуноводству ("Службени лист СРЈ", бр. 48/96 и 74/99) и Правилником о обрацима и садржини позиција у обрацима биланс стања и биланс успеха за предузећа и задруге ("Службени лист СРЈ", бр. 6/97 и 3/08 и 17/2000 и 24/2000.)

Печат НБУ - Завод за обрачун и плочења и Датум пријема

Контролу извршили:
 1. _____
 2. _____

Telekom Crne Gore a.d. Podgorica
- SKUPŠTINA -

ODLUKA
o
IZBORU REVIZORA POSLOVANJA
TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA
ZA 2002. GODINU

Podgorica, Jula 2002.

Na osnovu člana 35 Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG broj 6/02) i predloga Upravnog odbora, Skupština akcionara je na sjednici održanoj dana 19.07.2002. godine, donijela

ODLUKU
○
IZBORU REVIZORA POSLOVANJA
TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA
ZA 2002. GODINU

I

Za revizora poslovanja Telekom Crne Gore a.d. Podgorica, imenuje se revizorsko preduzeće PRICE WATERHOUSE COOPERS – Beograd.

II

Revizor iz tačke I ove Odluke je dužan izvršiti reviziju poslovanja Telekom Crne Gore a.d. Podgorica za 2002. godinu, u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima.

III

Troškovi revizije, saglasno ovoj Odluci, utvrdiće se posebnim ugovorom.

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01-7973



TELEKOM CRNE GORE A.D. - PODGORICA

S T A T U T

**TELEKOM CRNE GORE
AKCIONARSKO DRUŠTVO PODGORICA**

PODGORICA, j u l 2002. god.

SADRŽAJ

I OPŠTE ODREDBE	3
Osnivanje i upis u registar.....	3
Odgovornost za obaveze.....	3
II NAZIV I OBILJEŽJA	3
Puni i skraćeni naziv.....	3
Pečat, štambilj, zaštitni znak, memorandum i dan Društva.....	4
III SJEDIŠTE	4
IV DJELATNOST	4
Promjena djelatnosti.....	5
V TRAJANJE DRUŠTVA	5
VI OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE	5
Nominalni iznos osnovnog kapitala.....	5
Vrsta i klasa akcija.....	6
Povećanje osnovnog kapitala.....	6
Pravo preče kupovine novih akcija.....	7
Smanjenje osnovnog kapitala.....	7
Sticanje sopstvenih akcija.....	7
VII ORGANI DRUŠTVA	7
1. SKUPŠTINA	7
Djelokrug Skupštine.....	7
Sastav Skupštine.....	8
Zastupanje akcionara na Skupštini.....	8
Redovna Skupština.....	8
Vanredna Skupština.....	9
Postupak sazivanja Skupštine.....	9
Dnevni red Skupštine.....	9
Organizovanje - vođenje Skupštine.....	10
Kvorum.....	10
Glasanje na Skupštini.....	10
2. ODBOR DIREKTORA	11
Broj članova i sastav.....	11
Izbor članova Odbora direktora.....	11
Uslovi za izbor članova Odbora direktora.....	12
Mandat članova Odbora direktora.....	12
Pravila o rotaciji.....	12
Prestanak članstva u Odboru direktora.....	12
Djelokrug Odbora direktora.....	13
Odlučivanje.....	13
Nadoknada za rad.....	14

3. IZVRŠNI DIREKTOR	14
Djelokrug	14
Uslovi za imenovanje.....	15
Postupak imenovanja i mandat	15
Razrješenje Izvršnog direktora.....	15
Prava, obaveze i odgovornosti Izvršnog direktora.....	16
4. SEKRETAR DRUŠTVA	16
Djelokrug	16
Imenovanje i mandat	16
5. REVIZOR	17
Izbor revizora	17
VIII ZASTUPANJE I POTPISIVANJE DRUŠTVA	17
Zastupanje	17
Punomoćje.....	17
Potpisivanje.....	17
IX OPŠTI AKTI DRUŠTVA	18
X FINANSIJE I RASPODJELA PROFITA	19
Finansijski izvještaji	19
Rezervni fond.....	19
Pokrivanje gubitka	19
XI POSLOVNA TAJNA	20
Obaveza donošenja opšteg akta	20
Obaveza čuvanja poslovne tajne	20
XII RESTRUKTURIRANJE I PRESTANAK DRUŠTVA	20
Statusne promjene	20
Prestanak Društva.....	20
XIII ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE	21
XIV IZMJENE I DOPUNE STATUTA	21
Pravo inicijative za izmjene i dopune Statuta	21
XV TUMAČENJE ODREDABA STATUTA	21
XVI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE	22
Original Statuta	22
Stupanje na snagu.....	22

Na osnovu člana 19, a u skladu sa članom 96 stav 5 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", br. 6/02), Skupština Telekom Crne Gore a.d. Podgorica, na sjednici održanoj dana 19.07. 2002. godine, donijela je

S T A T U T

AKCIONARSKOG DRUŠTVA "TELEKOM CRNE GORE A.D." – PODGORICA

I OPŠTE ODREDBE

Član 1

Osnivanje i upis u registar

"Telekom Crne Gore a.d." Podgorica (u daljem tekstu: Društvo) osnovano je, u postupku podjele JP PTT saobraćaja Crne Gore Podgorica na: Poštu Crne Gore – Društvo sa ograničenom odgovornošću i Telekom Crne Gore – akcionarsko društvo, Odlukom o podjeli ovog preduzeća broj 08-7420 od 28.10.1998. godine i u postupku preregistracije upisano u Registar Privrednog Suda u Podgorici pod brojem Fi. 5490/98 od 31.12.1998. godine.

Član 2

Odgovornost za obaveze

1) Društvo je pravno lice sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

2) Organizacione jedinice Društva nemaju svojstvo pravnog lica i u pravnom prometu istupaju pod firmom Društva.

3) Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom, a akcionari snose rizik poslovanja Društva do visine svog akcionarskog uloga.

4) Društvo je pravni sledbenik JP PTT saobraćaja Crne Gore Podgorica, u dijelu obavljanja registrovane djelatnosti telekomunikacija.

II NAZIV I OBILJEŽJA

Član 3

Puni i skraćeni naziv

1) Društvo posluje pod nazivom: "Telekom Crne Gore – akcionarsko društvo" – Podgorica.

2) Skraćeni naziv Društva glasi: "Telekom Crne Gore A.D." – Podgorica.

Član 4

Pečat, štambilj, zaštitni znak, memorandum i dan Društva

- 1) Društvo ima pečat, koji je okruglog oblika prečnika 35mm u čijem se unutrašnjem krugu nalazi tekst: "Telekom Crne Gore" a.d. Podgorica. U sredini pečata je amblem Društva.
- 2) Društvo ima štambilj, koji je pravougaonog oblika čije dimenzije ne mogu biti veće od 30 x 70 mm i sadrži tekst koji je istovjetan tekstu ispisanom na pečatu, sa mjestom za broj i datum.
- 3) Društvo ima svoj zaštitni znak (amblem), čiji izgled i način korišćenja utvrđuje Odbor direktora.
- 4) Društvo ima svoj memorandum, koji u zaglavlju sadrži naziv i sjedište, zaštitni znak, telefon, telefax, žiro-račun i druge podatke utvrđene odlukom Odbora direktora.
- 5) Organizacioni djelovi Društva imaju svoj pečat, štambilj i memorandum, koji pored istovjetnih elemenata i veličine koje imaju ova obilježja Društva sadrži i naziv tog organizacionog dijela.
- 6) Izvršni direktor Društva će posebnim aktom bliže urediti broj pečata i štambilja, njihovu upotrebu, čuvanje i evidenciju, kao i postupak izdavanja i prijema isprava.
- 7) Društvo kao Dan Društva slavi 3. avgust, koji se obilježava na način bliže utvrđen odlukom Odbora direktora.

III SJEDIŠTE

Član 5

- 1) Sjedište Društva je u Podgorici, Ul. Braće Zlatičanina br. 2. Sjedište Društva je i sjedište uprave Društva.

IV DJELATNOST

Član 6

- 1) Djelatnost Društva je:

- Telekom usluge – fiksne i mobilne,
- prenos i emitovnje radio i televizijskih programa,
- izdavanje i umnožavanje snimljenih zvučnih i video zapisa,
- obezbjedjivanje internet servisa,
- proizvodnja elektronskih komponenti,
- opšti i građevinski radovi i radovi specijalizovanih građevinskih struka, gradnja javne telekomunikacijske mreže, objekata i drugi građevinski radovi,
- električne i druge instalacije,

- posredovanje pri prodaji raznih proizvoda,
- druga trgovina na veliko,
- trgovina na malo,
- obrada podataka,
- djelatnosti povezane s bazama podataka,
- savjetovanje iz oblasti telekomunikacija i informatike,
- održavanje i opravka uređaja i opreme,
- druge računarske djelatnosti,
- istraživanje i eksperimentalni razvoj na području telekomunikacione tehnologije;
- tehničke probe i analize,
- projektovanje, izgradnja, rekonstrukcija i održavanje telekomunikacionih objekata i opreme,
- obuka kadrova za potrebe telekomunikacija,
- davanje objekata i opreme u zakup,
- usluge reklame i ekonomske propagande,
- usluge ispitivanja tržišta,
- poslovi iz oblasti spoljne trgovine,
- komercijalni poslovi na ostvarivanju prometa roba i usluga,
- inženjering.

2) Društvo može da vrši i druge djelatnosti, ukoliko se te djelatnosti uobičajeno obavljaju uz djelatnosti utvrdjene u stavu 1 ovog člana.

Član 7

Promjena djelatnosti

Odluku o promjeni djelatnosti, na predlog Odbora direktora, donosi Skupština Društva dvotrećinskom većinom glasova prisutnih akcionara odnosno predstavnika akcionara.

V TRAJANJE DRUŠTVA

Član 8

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

VI OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE

Član 9

Nominalni iznos osnovnog kapitala

Osnovni kapital Društva na dan 19.07.2002. godine utvrđen je u nominalnom iznosu od 202.838.930,60 EURA.

Član 10 **Vrsta i klasa akcija**

- 1) Osnovni kapital Društva podijeljen je na 34.004.280 običnih akcija na ime, čija je pojedinačna nominalna vrijednost 5,9651 EURA, i koje su registrovane u dematerijalizovanoj formi u registru Centralne Depozitarne Agencije.
- 2) Obična akcija daje pravo glasa na Skupštini, pravo učešća u raspodjeli profita u skladu sa odredbama ovog Statuta i odlukom Skupštine, pravo na dio preostale imovine nakon likvidacije Društva, kao i druga prava utvrđena zakonom i ovim Statutom.
- 3) U slučaju da Društvo izdaje više klasa akcija, Skupština odnosno Odbor direktora, po njenom ovlaštenju, dužan je da posebnim aktom, koji će se dostaviti Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, utvrdi sledeće:
 1. sastav akcionarskog kapitala prema klasama akcija;
 2. broj akcija prema pojedinoj klasi, njihovu početnu cijenu i prava koja daju vlasnicima;
 3. broj akcija koji je emitovan za nenovčane uloge, zajedno sa vrstom imovine koja sačinjava ulog i imenom lica koje takav ulog daje;
 4. postupak zamjene jedne klase akcija za akcije druge klase odnosno druge vrste hartija od vrijednosti.

Član 11 **Povećanje osnovnog kapitala**

- 1) Društvo u skladu sa Zakonom može povećati osnovni kapital dodatnim ulozima svojih akcionara ili drugih lica kojima izdaje nove akcije.
- 2) Odluku o povećanju osnovnog kapitala donosi Skupština akcionara, kojoj prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje 2/3 akcija.
- 3) Organ ovlašćen za sazivanje Skupštine na kojoj treba donijeti odluku o povećanju osnovnog kapitala, dostavlja akcionarima:
 1. poziv za Skupštinu koji, osim drugih potrebnih pojedinosti, u odgovarajućoj tački dnevnog reda sadrži i predlog odluka Skupštine o povećanju osnovnog kapitala i o odgovarajućoj izmjeni Statuta Društva, sa svim podacima koji po zakonu i Statutu moraju biti navedeni u spomenutim odlukama;
 2. obrazloženi predlog Odbora direktora u pogledu potrebe i načina sprovođenja predloženog povećanja osnovnog kapitala, i
 3. ako nove akcije treba uplatiti u stvarima ili pravima, izvještaj ovlašćenog nezavisnog procjenjivača o vrijednosti tih stvari ili prava.
- 4) Skupština može svojom odlukom, u skladu sa zakonom, ovlastiti Odbor direktora da u određenom roku, izdavanjem novih akcija poveća osnovni kapital do određenog iznosa, a najviše do polovine osnovnog kapitala utvrđenog Statutom Društva.

Član 12
Pravo preče kupovine novih akcija

- 1) Kada se kapital Društva povećava novčanim ulozima, akcionari imaju pravo preče kupovine, srazmjerno broju akcija koje posjeduju.
- 2) U svrhu ostvarivanja ovog prava, Odbor direktora je dužan osigurati da akcionari budu obaviješteni o uslovima ponude akcija na osnovu prava preče kupovine.
- 3) Skupština može svojom odlukom ograničiti ili ukinuti akcionarima pravo preče kupovine novih akcija.

Član 13
Smanjenje osnovnog kapitala

Osnovni kapital može se smanjiti, u skladu sa zakonom, na osnovu odluke Skupštine akcionara, za koju su glasali akcionari koji posjeduju najmanje 2/3 ukupnog broja akcija.

Član 14
Sticanje sopstvenih akcija

Društvo može sticati sopstvene akcije na osnovu odluke Skupštine akcionara. Za sprovođenje ove odluke Skupština može ovlastiti Odbor direktora.

VII ORGANI DRUŠTVA

1. SKUPŠTINA

Član 15

- 1) Skupština akcionara je najviši organ Društva.
- 2) Sve odluke drugih organa Društva moraju biti u skladu sa Statutom i odlukom Skupštine.

Član 16
Djelokrug Skupštine

Skupština akcionara ima isključivo pravo da:

1. Donosi Statut Društva i njegove izmjene i dopune;
2. Odlučuje o raspodjeli profita i pokriću gubitaka;
3. Odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala ;
4. Odlučuje o restrukturiranju i likvidaciji Društva, kao i podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
5. Bira i razrješava članove Odbora direktora i određuje im naknadu za rad;

6. Bira Revizora i Likvidatora;
7. Donosi odluku o izdavanju obveznica, odnosno zamjenjivih obveznica ili drugih zamjenjivih hartija od vrijednosti;
8. Odobrava procjenu nenovčanih uloga;
9. Odobrava ugovore o kupovini imovine od većinskog akcionara društva ako isplata prelazi 1/10 kapitala Društva utvrđenog Statutom;
10. Odlučuje o promjeni prava vezanih za pojedine vrste i klase akcija i zamjeni akcija jedne klase za akcije druge klase;
11. Ograniči ili ukine prioriteto pravo akcionara da upišu akcije ili steknu zamjenjive obveznice;
12. Odlučuje o pitanjima iz djelokruga Odbora direktora na zahtjev Odbora direktora;
13. Donosi poslovnik o svom radu;
14. Odlučuje o drugim pitanjima određenim zakonom i ovim Statutom.

Član 17 **Sastav Skupštine**

Skupštinu Društva čine svi akcionari Društva odnosno njihovi punomoćnici. Svi akcionari Društva, bez obzira na broj i klasu akcija, imaju pravo da prisustvuju Skupštini, a pravo učestvovanja u radu i odlučivanju na Skupštini imaju akcionari sa akcijama koje daju pravo glasa.

Član 18 **Zastupanje akcionara na Skupštini**

- 1) Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice da glasa kao njegov punomoćnik na Skupštini akcionara ili da obavlja druge radnje. Punomoćje mora biti ovjereno. Punomoćnik ne može biti član Odbora direktora, Izvršni direktor, Sekretar Društva i revizor.
- 2) Akcionar može ograničiti važnost punomoćja na jednu Skupštinu.
- 3) Punomoćje se može opozvati pisanim podneskom Sekretaru Društva najkasnije na dan prije održavanja Skupštine ili davanjem punomoćja drugom licu sa kasnijim datumom u odnosu na prvo punomoćje.
- 4) Pisano punomoćje mora da sadrži naznaku akcionara koji izdaje punomoćje i broj glasova kojima raspolaže.

Član 19 **Redovna Skupština**

- 1) Redovna Skupština saziva se jednom godišnje, u roku od tri mjeseca od završetka finansijske godine.
- 2) Po nalogu Odbora direktora, Sekretar Društva organizuje Skupštinu akcionara.
- 3) Pravo sazivanja Skupštine, pored Odbora direktora imaju i akcionari čije akcije predstavljaju 1/10 akcionarskog kapitala.

Član 20 **Vanredna Skupština**

- 1) Vanredna Skupština je svaka skupština, osim redovna godišnja Skupština akcionara.
- 2) Vanredna Skupština saziva se na zahtjev Odbora direktora ili akcionara koji posjeduju više od 1/10 glasačkih prava, u slučaju:
 1. izmjene djelatnosti Društva,
 2. izmjene akcionarskog kapitala Društva,
 3. promjene revizora prije isteka ugovorenog roka,
 4. promjene člana Odbora direktora prije isteka mandata,
 5. razmatranja ozbiljnih gubitaka Društva,
 6. davanja odobrenja Društvu da kupi sopstvene akcije,
 7. reorganizacije, spajanja, dobrovoljne likvidacije ili podnošenja predloga za pokretanje stečajnog postupka Društva,
 8. smanjenja broja članova Odbora direktora ispod propisanog minimuma,
 9. kada neto imovina Društva iznosi polovinu ili manje od vrijednosti akcionarskog kapitala Društva.
- 3) Odbor direktora može sazvati vanrednu Skupštinu akcionara kada smatra da određeno pitanje treba razmotriti na Skupštini akcionara.

Član 21 **Postupak sazivanja Skupštine**

- 1) Sazivanje Skupštine vrši se putem obavještanja akcionara u najmanje jednom dnevnom listu koji se izdaje u Republici i to dva puta, najkasnije 30 dana prije održavanja Skupštine. Obavještenje sadrži: mjesto, datum i vrijeme održavanja Skupštine i dnevni red sa obavještenjem gdje se mogu dobiti informacije o dnevnom redu i materijalima za Skupštinu.
- 2) Izuzetno, u slučaju sazivanja ponovne vanredne Skupštine, akcionari se obavještavaju najkasnije 10 dana prije dana održavanja Skupštine. Vanredna Skupština može biti sazvana i bez pridržavanja Zakonom i Statutom propisanih rokova, ako se svi akcionari sa pravom glasa, odnosno njihovi punomoćnici, sa tim saglase.

Član 22 **Dnevni red Skupštine**

- 1) Skupština ne može donositi odluke o pitanjima koja nijesu na dnevnom redu, osim ukoliko svi akcionari sa pravom glasa prisustvuju Skupštini.
- 2) Akcionari koji posjeduju najmanje 1/10 kapitala Društva, imaju pravo da zahtijevaju (u pisanoj formi sa navodjenjem razloga) proširenje dnevnog reda Skupštine. Odbor direktora ne može odbiti zahtjev za proširenje dnevnog reda, ako je dostavljen u propisanoj formi, u sjedištu uprave Društva 15 dana prije održavanja Skupštine.
- 3) U slučaju izmjene dnevnog reda, akcionari se obavještavaju o izmjenama dnevnog reda najkasnije 10 dana prije dana održavanja Skupštine, na isti način na koji se obavještavaju o održavanju Skupštine.

Član 23 **Organizovanje - vodjenje Skupštine**

- 1) Skupštinom akcionara predsjedava Izvršni direktor ili drugo lice koje odredi većina prisutnih ili zastupanih akcionara.
- 2) Do izbora lica koje će predsjedavati Skupštini, otvaranjem i radom Skupštine rukovodi Izvršni direktor Društva.
- 3) Sekretar Društva je i sekretar sjednice Skupštine akcionara, a u odsustvu sekretara Društva Izvršni direktor imenuje drugo lice za sekretara sjednice Skupštine.

Član 24

- 1) Prisustvo akcionara ili njihovih punomoćnika na Skupštini akcionara evidentira se potpisivanjem liste prisutnih. Na listi prisutnih iskazuje se i broj glasova koje posjeduje svaki akcionar. Listu prisutnih potpisuju predsjedavajući Skupštine i sekretar Društva.
- 2) Akcionari ili njihovi punomoćnici koji namjeravaju da prisustvuju Skupštini akcionara dužni su da se prijave Sekretaru Društva najkasnije dva časa prije održavanja Skupštine radi identifikacije i evidencije.

Član 25

Zapisnik sa Skupštine akcionara potpisuje predsjedavajući Skupštine, sekretar sjednice Skupštine i najmanje jedan akcionar koga ovlasti Skupština akcionara. Uz zapisnik se prilažu lista učesnika na Skupštini akcionara i glasački listići akcionara koji su glasali unaprijed pisanim putem.

Član 26 **Kvorum**

- 1) Skupština može donositi valjane odluke ako su prisutni ili zastupljeni akcionari koji imaju najmanje polovinu od ukupnog broja glasova sa pravom glasa, osim ako se zakonom ili ovim statutom zahtijeva drugačiji kvorum.
- 2) Ako ni 30 minuta nakon proteka vremena naznačenog u pozivu za početak rada Skupštine nema kvoruma u smislu odredbe stava 1 ovog člana, ponovna skupština sa istim dnevnim redom saziva se na način i pod uslovima utvrđenim zakonom.

Član 27 **Glasanje na Skupštini**

- 1) Glasanje na Skupštini akcionara je javno (izjašnjavanje putem prozivke). Ako 1/10 prisutnih ili zastupanih akcionara na Skupštini zahtijeva da se o određenim pitanjima glasa tajno, glasanje se sprovodi tajno, putem glasačkih listića ili na drugi način koji odredi predsjedavajući Skupštine.
- 2) Akcionari mogu glasati i pismeno u vezi sa svakom pojedinačnom tačkom dnevnog reda tj. predlogom odluke, zaokruživanjem "za" ili "protiv" predloga.
- 3) Članovi Društva – akcionari koji su glasali unaprijed pisanim putem računaju se u kvorum.

4) Predsjedavajući Skupštine posebno upoznaje prisutne akcionare o rezultatima glasanja pisanim putem.

Član 28

- 1) Svaki akcionar ima pravo na jedan glas za svaku akciju koju posjeduje.
- 2) U slučaju izbora članova Odbora direktora glasa se po kumulativnom sistemu i tada svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora direktora, koji se bira. Akcionar ima pravo da sve svoje glasove da jednom kandidatu ili da ih rasporedi na kandidate po svom izboru. Bez pravnog dejstva su glasovi "protiv" i "uzdržan".
- 3) Ukoliko bude predloženo više kandidata, u odnosu na broj koji Skupština bira u Odbor direktora, za članove Odbora direktora biraju se kandidati koji dobiju najveći broj glasova.

Član 29

Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova zastupljenih akcija, osim u slučajevima kada se za donošenje odluke zahtijeva druga većina.

2. ODBOR DIREKTORA

Član 30

Broj članova i sastav

- 1) Odbor direktora je organ upravljanja i rukovodjenja Društvom.
- 2) Odbor direktora ima sedam članova.
- 3) Članovi Odbora direktora mogu da se biraju iz reda akcionara Društva i zaposlenih u Društvu, kao i iz reda lica izvan Društva.
- 4) Članovi Odbora direktora ne mogu biti zaposleni, odnosno punomoćnici u bilo kom drugom društvu iste ili srodne djelatnosti ili djelatnosti koja bi mogla biti konkurentna, kao ni preduzetnici koji obavljaju takvu djelatnost.
- 5) Članovi Odbora direktora i članovi njihovih užih porodica ne mogu sklapati nikakve komercijalne aranžmane sa Društvom.
- 6) Odbor direktora, između svojih članova, bira predsjednika Odbora.

Član 31

Izbor članova Odbora direktora

- 1) Članove Odbora direktora bira Skupština akcionara, na način predviđen članom 28 stav 2 ovog Statuta, a pravo predlaganja kandidata za članove Odbora direktora imaju akcionari koji posjeduju najmanje jednu desetinu akcionarskog kapitala Društva.
- 2) Akcionari su dužni uz predlog dostaviti obrazloženje sa biografskim i drugim relevantnim podacima o kandidatu, kao i pismenu izjavu predložnog lica kojim izjavljuje da prihvata kandidatutu za člana Odbora direktora.

Član 32
Uslovi za izbor članova Odbora direktora

Za člana Odbora direktora može biti izabrano lice koje ispunjava sljedeće uslove:

- da ima VII stepen školske odnosno stručne spreme,
- da ima radno iskustvo najmanje 3 godine u struci.

Član 33
Mandat članova Odbora direktora

1) Mandat člana Odbora direktora traje pet godina, ali ne može, osim u slučaju opoziva, prestati prije nego što Skupština odluči o godišnjem finansijskom izvještaju u čijoj su izradi učestvovali članovi Odbora direktora.

2) Ako dužnost prestanu obavljati članovi Odbora direktora tako da on ne može donositi valjane odluke, Odbor direktora je dužan bez odlaganja da sazove Skupštinu Društva, na kojoj će se izabrati potreban broj članova za period do isteka mandata prvobitnim članovima Odbora direktora. Do izbora novih članova Odbora direktora, preostali članovi obavljaju one poslove Odbora direktora koji ne trpe odlaganje.

3) Broj mandata za pojedinog člana Odbora direktora nije ograničen.

Član 34
Pravila o rotaciji

1) Na prvoj sjednici Odbora direktora na početku prve kalendarske godine u odnosu na njegovo konstituisanje, žrijebom se određuju dva člana Odbora direktora koja su dužna da ponude ostavke na redovnoj godišnjoj skupštini. Ovo pravilo se primjenjuje naredne godine na članove Odbora direktora koji u prethodnoj godini nijesu bili u obavezi da na osnovu žrijeba ponude ostavke Skupštini. Preostala tri člana Odbora direktora, dužni su da sami bez žrijebanja ponude ostavke na redovnoj godišnjoj skupštini.

2) Nakon sprovedene procedure iz stava 1 ovog člana, postupak se ponavlja (dva – dva – tri).

3) Član Odbora direktora koji je dužan da ponudi ostavku na redovnoj godišnjoj skupštini u skladu sa odredbama stava 1 ovog člana može biti ponovo biran na istu dužnost. Član Odbora direktora koji je podnio ostavku u skladu sa odredbama ovog člana ostaje na dužnosti do izbora novog člana.

Član 35
Prestanak članstva u Odboru direktora

Članstvo u Odboru direktora prestaje:

- ostavkom,
- istekom mandata, ukoliko nije došlo do ponovnog izbora,
- opozivom, prije isteka mandata,
- sticanjem nekog od negativnih uslova za izbor, predviđenih Zakonom i ovim Statutom.

Opoziv člana Odbora direktora vrši se po istom postupku, po kojem je izabran.

Član 36 **Djelokrug Odbora direktora**

1) Odbor direktora je organ upravljanja i rukovodjenja Društva, čije odluke izvršavaju Sekretar Društva i Izvršni direktor.

2) Odbor direktora je posebno ovlašten i odgovoran da:

1. Predlaže odluke za Skupštinu i izvršava njene odluke;
2. Donosi opšte akte koje ne donosi skupština;
3. Usvaja finansijske izvještaje;
4. Predlaže raspodjelu profita;
5. Postavlja i razrješava Izvršnog direktora i Sekretara Društva;
6. Utvrđuje strukturu i sastav menadžmenta i administracije Društva na predlog Izvršnog direktora;
7. Usvaja Biznis plan i daje smjernice Izvršnom direktoru za ostvarivanje Biznis plana;
8. Donosi investicione odluke;
9. Odlučuje o osnivanju novih privrednih društava i o raspolaganju akcijama i udjelima osnovanih i drugih privrednih društava u kojima posjeduje akcije odnosno udjele;
10. Imenuje predstavnike u organe i tijela drugih privrednih društava u kojima posjeduje akcije ili udjele;
11. Odlučuje o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim društvima;
12. Utvrđuje tarife za javne telekomunikacione usluge koje se pružaju na konkurentskim osnovama;
13. Odlučuje o otvaranju računa Društva u bankama i o davanju i uzimanju kredita;
14. Utvrđuje politiku davanja i uzimanja kredita;
15. Daje saglasnost na ugovore koje zaključuje Izvršni direktor;
16. Odlučuje o ulaganjima s drugim domaćim i stranim subjektima;
17. Odlučuje o prigovorima u postupku javnog nadmetanja odnosno ustupanja radova prikupljanjem ponuda;
18. Odlučuje u drugom stepenu na izrečenu mjeru prestanka radnog odnosa zaposlenog;
19. Odlučuje o solidarnim pomoćima subjektima izvan Društva shodno raspoloživim sredstvima za te namjene;
20. Odobrava službena putovanja u zemlji i inostranstvu;
21. Donosi poslovnik o svom radu.

3) Odbor direktora odlučuje o svim drugim pitanjima koja zakonom ili ovim Statutom nijesu u nadležnosti drugog organa Društva.

4) Odredene poslove iz svog djelokruga Odbor direktora može povjeriti pojedinim članovima Odbora ili Izvršnom direktoru Društva. Povjerena ovlaštenja Odbor direktora može opozvati u svako doba. Član Odbora direktora i Izvršni direktor je obavezan da u roku koji mu utvrdi Odbor direktora podnese ovom organu izvještaj o obavljanju povjerenih poslova.

Član 37 **Odlučivanje**

1) Odbor direktora odlučuje ako je prisutno više od polovine članova.

2) Odbor direktora donosi odluke većinom glasova svih članova.

- 3) U slučaju jednake podjele glasova, glas predsjednika je odlučujući.
- 4) Odluka Odbora direktora valjana je donijeta ako za nju glasa član koji nije prisutan na sjednici na kojoj se o njoj glasa, na način utvrđen Poslovníkom o radu Odbora direktora, iz kog pouzdano proizilazi da je takav član bio upoznat sa sadržajem odluke koja je predmet glasanja, te se pouzdano može utvrditi kako je glasao.
- 5) Izvršni Direktor prisustvuje svim sjednicama Odbora direktora, ukoliko ne postoje suprotni razlozi (razlozi tajnosti i dr.).

Član 38 **Nadoknada za rad**

- 1) Član Odbora direktora ima pravo na nadoknadu za rad u Odboru, u skladu sa odlukom Skupštine akcionara.
- 2) Ako član Odbora direktora zaključi ugovor sa Društvom o nadoknadi za rad u Odboru ili je zaposleni u Društvu, sve bitne odredbe tih ugovora prikazuju se u godišnjem finansijskom izvještaju Društva.

3. IZVRŠNI DIREKTOR

Član 39

Izvršni direktor, vrši poslove u skladu sa ovlaštenjima utvrđenim ovim Statutom, kao i poslove koji su mu povjereni od strane Odbora direktora.

Član 40 **Djelokrug**

- 1) Izvršni direktor Društva dužan je da izvršava naloge Odbora direktora i sprovodi njegove odluke, koje se odnose na:
 1. Poslovanje Društva,
 2. Zastupanje interesa Društva,
 3. Upravljanje imovinom Društva,
 4. Zaključivanje ugovora,
 5. Otvaranja računa u bankama,
 6. Zapošljavanje lica u Društvu,
 7. Izdavanje naloga i uputstava, koji su obavezni za sve zaposlene u Društvu,
 8. kao i da vrši druge poslove, utvrđene Statutom, ugovorom ili odlukom Odbora direktora.
- 2) Izvršni direktor, u smislu stava 1 ovog člana:
 1. Organizuje proces rada Društva,
 2. Stara se i odgovara za zakonitost rada Društva, u granicama svojih ovlaštenja,
 3. Stara se o pripremi odluka koje donose Skupština i Odbor direktora,
 4. Predlaže mjere Odboru direktora za unapredjenje poslovanja,
 5. Predlaže Biznis plan Društva
 6. Podnosi kvartalne izvještaje o radu i poslovanju Društva,

7. Zastupa i predstavlja Društvo, u granicama svojih ovlaštenja,
 8. Odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih, u skladu sa zakonom, Kolektivnim ugovorom i opštim aktima Društva,
 9. Odlučuje o disciplinskoj odgovornosti radnika,
 10. Predlaže unutrašnju organizaciju sa sistematizacijom,
 11. Stara se o pripremi predloga opštih akata i drugih akata koje donosi Skupština i Odbor direktora,
 12. Formira odbore, stručne komisije i radne grupe i određuje djelokrug i način njihovog rada,
 13. Odlučuje o načinu obavještanja o radu Društva i njegovih organa, finansijskim izvještajima i izvještajima Revizora.
- 3) Izvršni direktor određene poslove iz svog djelokruga može prenijeti na članove menadžmenta Društva, u skladu sa Zakonom i odlukom Odbora direktora.

Član 41 **Uslovi za imenovanje**

Za Izvršnog Direktora može biti imenovano lice koje, pored opštih, ispunjava i sledeće posebne uslove:

1. da ima najmanje VII stepen školske odnosno stručne spreme prirodnog ili društvenog smjera,
2. da ima radno iskustvo od najmanje 3 godine u struci,
3. da poznaje jedan svjetski jezik.

Član 42 **Postupak imenovanja i mandat**

- 1) Izvršnog direktora imenuje i razrješava Odbor direktora.
- 2) Odbor direktora može odlučiti da Izvršnog Direktora imenuje na osnovu konkursa odnosno imenovati drugo lice koje ispunjava uslove iz člana 41 ovog Statuta.
- 3) Izvršni direktor imenuje se na period od pet godina, uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Član 43 **Razrješenje Izvršnog direktora**

- 1) Izvršni Direktor može biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata. U tom slučaju Izvršni Direktor ima prava i obaveze, u skladu sa ugovorom koji je zaključio sa Odborom direktora.
- 2) U slučaju da iz bilo kog razloga Društvo ostane bez Izvršnog direktora ili bude duže vrijeme spriječen u obavljanju poslova, Odbor direktora je dužan da, do imenovanja novog Izvršnog direktora ili prestanka razloga njegove spriječenosti u obavljanju posla, odredi jednog od članova Odbora direktora da vrši funkciju Izvršnog direktora .

Član 44
Prava, obaveze i odgovornosti Izvršnog direktora

Prava, obaveze i odgovornosti Izvršnog direktora utvrđuju se ugovorom, koji se zaključuje sa Odborom direktora.

4. SEKRETAR DRUŠTVA

Član 45
Djelokrug

- 1) Sekretar Društva vrši poslove utvrđene zakonom i ovim Statutom, a posebno je odgovoran da:
1. organizuje sjednice Skupštine akcionara i Odbora direktora;
 2. organizuje evidenciju i dokumentaciju Društva;
 3. dostavlja Centralnom Registru Privrednog Suda dokumenta i podatke za godišnju registraciju;
 4. dostavlja Centralnom Registru Privrednog Suda, u roku od sedam dana od dana usvajanja:
 - a. izmjene i dopune Statuta, odnosno prečišćeni i cjeloviti tekst Statuta;
 - b. izmjene drugih dokumenata i podataka koji se registruju;
 5. prati objavljivanje registrovanih dokumenata i podataka Društva u "Službenom listu RCC" i vodi računa o njihovoj usklađenosti sa tekstovima dostavljenim za registraciju i u slučaju nesaglasnosti preduzima odgovarajuće mjere;
 6. obezbjeđuje dostupnost opštih akata, odluka i finansijskih izještaja na uvid akcionarima, organima društva, Revizoru, kao i ovlaštenim državnim organima, u skladu sa zakonom, ovim Statutom i odlukama organa Društva;
 7. odgovara pismenim putem na pismena pitanja akcionara u roku od 30 dana od dana dostavljanja pitanja.
- 2) Sekretar Društva vrši i druge poslove koje mu odrede Odbor direktora i Izvršni direktor.
- 3) Sekretar Društva može biti, od strane Odbora direktora ili Izvršnog Direktora, ovlašten za zaključivanje ugovora koji su u vezi sa obavljanjem administrativnih poslova za koje je odgovoran.

Član 46
Imenovanje i mandat

- 1) Sekretara Društva imenuje Odbor direktora.
- 2) Sekretar Društva imenuje se na period od pet godina, uz mogućnost ponovnog imenovanja.
- 3) Za Sekretara Društva može biti imenovano lice koje, pored opštih, ispunjava i sledeće posebne uslove:
1. da ima najmanje VII stepen školske odnosno stručne spreme ekonomske ili pravne struke,
 2. da ima radno iskustvo od najmanje 3 godine u struci,
 3. da ima znanje i iskustvo potrebno za vršenje poslova koje obavlja Sekretar Društva.

5. REVIZOR

Član 47 Izbor revizora

- 1) Revizora Društva bira Skupština akcionara, na predlog Odbora direktora, za period koji ne može biti kraći od tri mjeseca niti duži od godinu dana.
- 2) Odluku o izboru Revizora Skupština donosi većinom glasova prisutnih akcionara.
- 3) Pravo predlaganja kandidata za Revizora Društva imaju akcionari koji imaju najmanje jednu desetinu akcionarskog kapitala Društva.
- 4) Odbor direktora, na osnovu odluke Skupštine, zaključuje ugovor sa Revizorom.
- 5) Revizor je dužan da izvrši reviziju godišnjih finansijskih izvještaja Društva, u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima i da o toj reviziji podnese izvještaj Skupštini akcionara.

VIII ZASTUPANJE I POTPISIVANJE DRUŠTVA

Član 48 Zastupanje

- 1) Društvo zastupaju pojedinačno Predsjednik Odbora direktora i Izvršni direktor, svaki u granicama svojih ovlašćenja, utvrdjenih ovim Statutom i odlukom Odbora direktora.
- 2) Odbor direktora, na predlog Predsjednika Odbora direktora ili Izvršnog direktora, može dati ovlašćenje za zastupanje članu Odbora direktora ili Sekretaru Društva.

Član 49 Punomoćje

- 1) Predsjednik Odbora direktora i Izvršni direktor, u granicama svojih ovlašćenja, mogu dati pisano punomoćje za zastupanje.
- 2) Punomoćje može biti opšte ili ograničeno na određeni posao ili vrstu poslova.

Član 50 Potpisivanje

- 1) Društvo se potpisuje tako što lice ovlašćeno na zastupanje, uz naziv Društva, dodaje svoj potpis i naznačava zastupničko svojstvo. Na sve potpise stavlja se pečat saglasno članu 4 stav 6 ovog Statuta.
- 2) Odlukom Odbora direktora utvrđuje se potreba kolektivnog potpisivanja, odnosno slučajevi kada su neophodna dva potpisa.

IX OPŠTI AKTI DRUŠTVA

Član 51

- 1) Društvo ima opšte akte u skladu sa zakonom, odredbama ovog Statuta i odlukama nadležnih organa Društva.
- 2) Statut je najviši akt Društva koji donosi Skupština akcionara.
- 3) Druga opšta akta Društva moraju biti u skladu sa Statutom Društva.
- 4) Odbor direktora donosi sljedeća opšta akta:
 1. o unutrašnjoj organizaciji sa sistematizacijom,
 2. o kriterijumima za raspodjelu profita,
 3. o računovodstvu,
 4. o poslovnoj tajni,
 5. o rješavanju stambenih pitanja,
 6. o obrazovanju, stručnom usavršavanju i stipendiranju,
 7. o inovacijama, racionalizacijama i drugim oblicima tehničkih unapredjenja.
- 5) Odbor direktora donosi i druga opšta akta ukoliko obaveza njihovog donošenja proizilazi iz Zakona ili ukoliko nadje da pojedinu oblast poslovnih odnosa u Društvu treba urediti opštim aktom.
- 6) Opšta akta kojima se uređuju pitanja funkcionisanja telekomunikacionog saobraćaja donosi Izvršni direktor Društva.
- 7) Nacrte opštih akata priprema stručna služba Društva i dostavlja ih Izvršnom direktoru Društva. Izvršni direktor Društva, na osnovu nacrta utvrđuje predlog opšteg akta za Odbor direktora.
- 8) Izmjene i dopune akta donose se na način i po postupku utvrđenom za njihovo donošenje.
- 9) Tumačenje odredaba opšteg akta daje organ koji ga je donio.
- 10) Opšti akt Društva objavljuje se isticanjem na oglasnoj tabli u sjedištu Društva, uz istovremeno dostavljanje potrebnog broja primjeraka organizacionim jedinicama Društva ili objavljivanjem u obliku službenog podliska Društva.
- 11) Opšti akt stupa na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja na neki od načina iz stava 10 ovog člana. Izuzetno, kad postoje razlozi utvrđeni u postupku donošenja, opšti akt stupa na snagu najranije danom donošenja odnosno objavljivanja.

X FINANSIJE I RASPODJELA PROFITA

Član 52 Finansijski izvještaji

- 1) Finansijska godina je kalendarska godina.
- 2) Društvo obavezno sastavlja izvještaj o poslovanju Društva u toku finansijske godine.
- 3) Kada na poslednji dan poslednje finansijske godine neto imovina Društva prema godišnjem izvještaju iznosi, ili bi nakon raspodjele profita akcionarima iznosila, manje od vrijednosti kapitala Društva zajedno sa rezervama koje se ne mogu raspoređivati prema zakonu, Društvo ne može vršiti raspodjelu profita akcionarima.
- 4) Iznos profita namijenjen za raspodjelu akcionarima ne može prelaziti iznos profita ostvaren na kraju poslednje finansijske godine, uvećan za prenijeti profit iz prethodne godine i raspoloživi iznos rezervi, umanjnjen za gubitke koji su prenijeti iz prethodne godine i za iznose određene za rezerve, u skladu sa zakonom i Statutom Društva.

Član 53

- 1) Dividenda je dio profita Društva koji se isplaćuje akcionarima na osnovu odluke Skupštine akcionara.
- 2) Dividende se, po pravilu, isplaćuju akcionarima u novcu, a mogu se isplatiti i u obliku akcija Društva ili drugih hartija od vrijednosti.
- 3) Odluka o isplati dividende, koju je donijela Skupština akcionara, predstavlja obavezu Društva prema njegovim akcionarima.

Član 54 Rezervni fond

- 1) Društvo ima obavezni rezervni fond u koji se svake godine od profita unosi najmanje 5%, dok fond ne dostigne iznos u visini od 10% od osnovnog kapitala.
- 2) Rezervni fond do visine iznosa utvrđenog u stavu 1 ovog člana služi isključivo za pokrivanje eventualnih gubitaka, a preko tog iznosa može se koristiti i za druge namjene, u skladu sa ovim Statutom.

Član 55 Pokrivanje gubitka

Skupština odlučuje o načinu pokrivanja gubitka na predlog Odbora direktora.

XI POSLOVNA TAJNA

Član 56

Obaveza donošenja opšteg akta

i) Odbor direktora donosi opšti akt kojim se naročito utvrđuje:

1. koje se isprave i podaci imaju smatrati poslovnom tajnom Društva, čije bi odavanje neovlašćenom licu bilo protivno poslovanju Društva i štetilo interesima i poslovnom ugledu Društva i
2. koja su lica ovlašćena da saopštavaju drugim licima sadržaj isprava i podatke koji imaju značaj poslovne tajne Društva.

Član 57

Obaveza čuvanja poslovne tajne

- 1) Poslovnu tajnu Društva dužni su da čuvaju akcionari, članovi Odbora direktora, druga ovlašćena lica i zaposleni u Društvu, koji su na bilo koji način saznali sadržaj isprava ili podatke koji se smatraju poslovnom tajnom Društva.
- 2) Obaveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje ni pošto lica navedena u stavu 1 ovog člana izgube status na osnovu koga su odgovorna za čuvanje poslovne tajne Društva.

XII RESTRUKTURIRANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Član 58

Statusne promjene

- 1) O spajanju Društva sa drugim društvom, pripajanju drugom društvu ili podjeli Društva, pretvaranju u drugi oblik društva, na predlog Odbora direktora, odlučuje Skupština dvotrećinskom većinom akcija sa pravom glasa.
- 2) Predlog mora biti obrazložen i sadržati sve što je relevantno za donošenje odluke o statusnoj promjeni koja se namjerava provesti i mora se objaviti na odgovarajući način utvrđen zakonom.

Član 59

Prestanak Društva

- 1) Skupština odlučuje o prestanku Društva na obrazloženi predlog Odbora direktora. U tom slučaju se sprovodi postupak dobrovoljne likvidacije po važećim propisima.
- 2) Sredstva koja preostanu nakon podmirivanja obaveza Društva i troškova sprovođenja postupka likvidacije, podijeliće se akcionarima srazmjerno broju akcija koje posjeduju.

XIII ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 60

- 1) Odbor direktora posebnim aktom uređuje pitanje zaštite životne sredine u vezi sa obavljanjem djelatnosti Društva.
- 2) Izvršni Direktor Društva je dužan da se stara o preduzimanju mjera kojima se sprečava povređivanje i ugrožavanje zdrave životne sredine obavljanjem djelatnosti Društva.
- 3) Odbor direktora utvrđuje sredstva kojima se obezbjeđuje zaštita i unapredjenje životne sredine.

XIV IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Član 61

Pravo inicijative za izmjene i dopune Statuta

- 1) Izmjene i dopune Statuta donose se na način i po postupku koji je utvrđen za donošenje Statuta.
- 2) Pravo inicijative za izmjene odnosno dopune Statuta Društva imaju akcionari koji pojedinačno ili zajedno imaju akcije koje daju više od jedne desetine ukupnog broja glasova i Odbor direktora.
- 3) Akcionari svoje pravo inicijative ostvaruju tako što obrazloženi predlog za izmjenu i dopunom Statuta dostavljaju Odboru direktora. Na dalji postupak, primjenjuju se odgovarajuće odredbe ovog Statuta.
- 4) Kad Odbor direktora samostalno pokrene inicijativu, dostavlja ili na odgovarajući način stavlja na uvid obrazloženi predlog za izmjene odnosno dopune Statuta svim akcionarima, najmanje 15 dana prije održavanja Skupštine na kojoj će odlučivati o izmjeni odnosno dopuni Statuta.

XV TUMAČENJE ODREĐABA STATUTA

Član 62

U slučaju nejasnoća ili nesaglasnosti oko tumačenja Statuta, mjerodavno je tumačenje koje da Skupština. O tumačenju Statuta Skupština odlučuje na način propisan za donošenje, odnosno izmjene i dopune Statuta.

XVI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 63 Original Statuta

- 1) Originalom Statuta smatra se tekst Statuta koji je usvojen na Skupštini, čije sve stranice parafira predsjedavajući skupštine koja ga je donijela i potpiše ga.
- 2) Svojim potpisom na Statutu, predsjedavajući skupštine potvrđuje da je Statut donijet po propisanom postupku i da je izglasan u tekstu koji je objavljen. Isto važi i za izmjene i dopune Statuta.

Član 64 Stupanje na snagu

- 1) Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja. Smatra se da su akcionari o donošenju Statuta obaviješteni danom održavanja Skupštine na kojoj je Statut donesen.
- 2) Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut "Telkoma Crne Gore", A.D. Podgorica, usvojen na Skupštini akcionara 04.02.1999.godine, kao i Izmjene i dopune ovog akta od 18.06.2001. godine i 31.05.2002. godine.
- 3) Svi postojeći opšti akti Društva, koji nijesu u suprotnosti sa zakonom i ovim Statutom, primjenjuju se do donošenja novih.

Broj: 01-7973



TELEKOM CRNE GORE A.D. - PODGORICA

STATUT

**TELEKOM CRNE GORE
AKCIONARSKO DRUŠTVO PODGORICA**

PODGORICA, jul 2002. god.

SADRŽAJ

I OPŠTE ODREDBE	3
Osnivanje i upis u registar.....	3
Odgovornost za obaveze.....	3
II NAZIV I OBILJEŽJA	3
Puni i skraćeni naziv.....	3
Pečat, štambilj, zaštitni znak, memorandum i dan Društva.....	4
III SJEDIŠTE	4
IV DJELATNOST	4
Promjena djelatnosti.....	5
V TRAJANJE DRUŠTVA	5
VI OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE	5
Nominalni iznos osnovnog kapitala.....	5
Vrsta i klasa akcija.....	6
Povećanje osnovnog kapitala.....	6
Pravo preče kupovine novih akcija.....	7
Smanjenje osnovnog kapitala.....	7
Sticanje sopstvenih akcija.....	7
VII ORGANI DRUŠTVA	7
1. SKUPŠTINA	7
Djelokrug Skupštine.....	7
Sastav Skupštine.....	8
Zastupanje akcionara na Skupštini.....	8
Redovna Skupština.....	8
Vanredna Skupština.....	9
Postupak sazivanja Skupštine.....	9
Dnevni red Skupštine.....	9
Organizovanje - vođenje Skupštine.....	10
Kvorum.....	10
Glasanje na Skupštini.....	10
2. ODBOR DIREKTORA	11
Broj članova i sastav.....	11
Izbor članova Odbora direktora.....	11
Uslovi za izbor članova Odbora direktora.....	12
Mandat članova Odbora direktora.....	12
Pravila o rotaciji.....	12
Prestanak članstva u Odboru direktora.....	12
Djelokrug Odbora direktora.....	13
Odlučivanje.....	13

Nadoknada za rad.....	14
3. IZVRŠNI DIREKTOR.....	14
Djelokrug	14
Uslovi za imenovanje.....	15
Postupak imenovanja i mandat	15
Razrješenje Izvršnog direktora.....	15
Prava, obaveze i odgovornosti Izvršnog direktora.....	16
4. SEKRETAR DRUŠTVA.....	16
Djelokrug	16
Imenovanje i mandat.....	16
5. REVIZOR.....	17
Izbor revizora	17
VIII ZASTUPANJE I POTPISIVANJE DRUŠTVA.....	17
Zastupanje	17
Punomoćje.....	17
Potpisivanje	17
IX OPŠTI AKTI DRUŠTVA.....	18
X FINANSIJE I RASPODJELA PROFITA.....	19
Finansijski izvještaji.....	19
Rezervni fond.....	19
Pokrivanje gubitka	19
XI POSLOVNA TAJNA.....	20
Obaveza donošenja opšteg akta	20
Obaveza čuvanja poslovne tajne	20
XII RESTRUKTURIRANJE I PRESTANAK DRUŠTVA.....	20
Statusne promjene	20
Prestanak Društva.....	20
XIII ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE.....	21
XIV IZMJENE I DOPUNE STATUTA.....	21
Pravo inicijative za izmjene i dopune Statuta	21
XV TUMAČENJE ODREDABA STATUTA.....	21
XVI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE.....	22
Original Statuta	22
Stupanje na snagu.....	22

Na osnovu člana 19, a u skladu sa članom 96 stav 5 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br. 6/02). Skupština Telekom Crne Gore a.d. Podgorica, na sjednici održanoj dana 19.07 2002. godine, donijela je

STATUT

AKCIONARSKOG DRUŠTVA "TELEKOM CRNE GORE A.D." – PODGORICA

I OPŠTE ODREDBE

Član 1

Osnivanje i upis u registar

"Telekom Crne Gore a.d." Podgorica (u daljem tekstu: Društvo) osnovano je, u postupku podjele JP PTT saobraćaja Crne Gore Podgorica na: Poštu Crne Gore – Društvo sa ograničenom odgovornošću i Telekom Crne Gore – akcionarsko društvo, Odlukom o podjeli ovog preduzeća broj 08-7420 od 28.10.1998. godine i u postupku preregistracije upisano u Registar Privrednog Suda u Podgorici pod brojem Pl. 5490/98 od 31.12.1998. godine.

Član 2

Odgovornost za obaveze

- 1) Društvo je pravno lice sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim zakonom i ovim Statutom.
- 2) Organizacione jedinice Društva nemaju svojstvo pravnog lica i u pravnom prometu istupaju pod firmom Društva.
- 3) Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom, a akcionari snose rizik poslovanja Društva do visine svog akcionarskog uloga.
- 4) Društvo je pravni sledbenik JP PTT saobraćaja Crne Gore Podgorica, u dijelu obavljanja registrovane djelatnosti telekomunikacija.

II NAZIV I OBILJEŽJA

Član 3

Puni i skraćeni naziv

- 1) Društvo posluje pod nazivom: "Telekom Crne Gore – akcionarsko društvo" – Podgorica.
- 2) Skraćeni naziv Društva glasi: "Telekom Crne Gore A.D." – Podgorica.

Član 4

Pečat, štambilj, zaštitni znak, memorandum i dan Društva

- 1) Društvo ima pečat, koji je okruglog oblika prečnika 35mm u čijem se unutrašnjem krugu nalazi tekst: "Telekom Crne Gore" a.d. Podgorica. U sredini pečata je amblem Društva.
- 2) Društvo ima štambilj, koji je pravougaonog oblika čije dimenzije ne mogu biti veće od 30 x 70 mm i sadrži tekst koji je istovjetan tekstu ispisanom na pečatu, sa mjestom za broj i datum.
- 3) Društvo ima svoj zaštitni znak (amblem), čiji izgled i način korišćenja utvrđuje Odbor direktora.
- 4) Društvo ima svoj memorandum, koji u zaglavlju sadrži naziv i sjedište, zaštitni znak, telefon, telefaks, žiro-račun i druge podatke utvrđene odlukom Odbora direktora.
- 5) Organizacioni djelovi Društva imaju svoj pečat, štambilj i memorandum, koji pored istovjetnih elemenata i veličine koje imaju ova obilježja Društva sadrži i naziv tog organizacionog dijela.
- 6) Izvršni direktor Društva će posebnim aktom bliže urediti broj pečata i štambilja, njihovu upotrebu, čuvanje i evidenciju, kao i postupak izdavanja i prijema isprava.
- 7) Društvo kao Dan Društva slavi 3. avgust, koji se obilježava na način bliže utvrđen odlukom Odbora direktora.

III SJEDIŠTE

Član 5

- 1) Sjedište Društva je u Podgorici, Ul. Braće Zlatičanina br. 2. Sjedište Društva je i sjedište uprave Društva.

IV DJELATNOST

Član 6

- 1) Djelatnost Društva je:

- Telekom usluge – fiksne i mobilne,
- prenos i emitovanje radio i televizijskih programa,
- izdavanje i umnožavanje snimljenih zvučnih i video zapisa,
- obezbjeđivanje internet servisa,
- proizvodnja elektronskih komponenti,
- opšti i građevinski radovi i radovi specijalizovanih građevinskih struka, gradnja javne telekomunikacijske mreže, objekata i drugi građevinski radovi,
- električne i druge instalacije.

- posredovanje pri prodaji raznih proizvoda,
- druga trgovina na veliko,
- trgovina na malo,
- obrada podataka,
- djelatnosti povezane s bazama podataka,
- savjetovanje iz oblasti telekomunikacija i informatike,
- održavanje i opravka uređaja i opreme,
- druge računarske djelatnosti,
- istraživanje i eksperimentalni razvoj na području telekomunikacione tehnologije,
- tehničke probe i analize,
- projektovanje, izgradnja, rekonstrukcija i održavanje telekomunikacionih objekata i opreme,
- obuka kadrova za potrebe telekomunikacija,
- davanje objekata i opreme u zakup,
- usluge reklame i ekonomske propagande,
- usluge ispitivanja tržišta,
- poslovi iz oblasti spoljne trgovine,
- komercijalni poslovi na ostvarivanju prometa roba i usluga,
- inženjering.

2) Društvo može da vrši i druge djelatnosti, ukoliko se te djelatnosti uobičajeno obavljaju uz djelatnosti utvrđene u stavu 1 ovog člana.

Član 7

Promjena djelatnosti

Odluku o promjeni djelatnosti, na predlog Odbora direktora, donosi Skupština Društva dvotrećinskom većinom glasova prisutnih akcionara odnosno predstavnika akcionara.

V TRAJANJE DRUŠTVA

Član 8

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

VI OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE

Član 9

Nominalni iznos osnovnog kapitala

Osnovni kapital Društva na dan 19.07.2002. godine utvrđen je u nominalnom iznosu od 202.838.930,60 EURA.

Član 10 **Vrsta i klasa akcija**

1) Osnovni kapital Društva podijeljen je na 34.004.280 običnih akcija na ime, čija je pojedinačna nominalna vrijednost 5,9651 EURA, i koje su registrovane u dematerijalizovanoj formi u registru Centralne Depozitarne Agencije .

2) Obična akcija daje pravo glasa na Skupštini, pravo učešća u raspodjeli profita u skladu sa odredbama ovog Statuta i odlukom Skupštine, pravo na dio preostale imovine nakon likvidacije Društva, kao i druga prava utvrđena zakonom i ovim Statutom.

3) U slučaju da Društvo izdaje više klasa akcija, Skupština odnosno Odbor direktora, po njenom ovlaštenju, dužan je da posebnim aktom, koji će se dostaviti Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, utvrdi sledeće:

1. sastav akcionarskog kapitala prema klasama akcija;
2. broj akcija prema pojedinoj klasi, njihovu početnu cijenu i prava koja daju vlasnicima;
3. broj akcija koji je emitovan za nenovčane uloge, zajedno sa vrstom imovine koja sačinjava ulog i imenom lica koje takav ulog daje;
4. postupak zamjene jedne klase akcija za akcije druge klase odnosno druge vrste hartija od vrijednosti.

Član 11 **Povećanje osnovnog kapitala**

1) Društvo u skladu sa Zakonom može povećati osnovni kapital dodatnim ulozima svojih akcionara ili drugih lica kojima izdaje nove akcije.

2) Odluku o povećanju osnovnog kapitala donosi Skupština akcionara, kojoj prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje 2/3 akcija.

3) Organ ovlašten za sazivanje Skupštine na kojoj treba donijeti odluku o povećanju osnovnog kapitala, dostavlja akcionarima:

1. poziv za Skupštinu koji, osim drugih potrebnih pojedinosti, u odgovarajućoj tački dnevnog reda sadrži i predlog odluka Skupštine o povećanju osnovnog kapitala i o odgovarajućoj izmjeni Statuta Društva, sa svim podacima koji po zakonu i Statutu moraju biti navedeni u spomenutim odlukama;
2. obrazloženi predlog Odbora direktora u pogledu potrebe i načina sprovođenja predloženog povećanja osnovnog kapitala, i
3. ako nove akcije treba uplatiti u stvarima ili pravima, izvještaj ovlaštenog nezavisnog procjenjivača o vrijednosti tih stvari ili prava.

4) Skupština može svojom odlukom, u skladu sa zakonom, ovlastiti Odbor direktora da u određenom roku, izdavanjem novih akcija poveća osnovni kapital do određenog iznosa, a najviše do polovine osnovnog kapitala utvrđenog Statutom Društva.

Član 12
Pravo preče kupovine novih akcija

- 1) Kada se kapital Društva povećava novčanim ulozima, akcionari imaju pravo preče kupovine, srazmjerno broju akcija koje posjeduju.
- 2) U svrhu ostvarivanja ovog prava, Odbor direktora je dužan osigurati da akcionari budu obaviješteni o uslovima ponude akcija na osnovu prava preče kupovine.
- 3) Skupština može svojom odlukom ograničiti ili ukinuti akcionarima pravo preče kupovine novih akcija.

Član 13
Smanjenje osnovnog kapitala

Osnovni kapital može se smanjiti, u skladu sa zakonom, na osnovu odluke Skupštine akcionara, za koju su glasali akcionari koji posjeduju najmanje 2/3 ukupnog broja akcija.

Član 14
Sticanje sopstvenih akcija

Društvo može sticati sopstvene akcije na osnovu odluke Skupštine akcionara. Za sprovođenje ove odluke Skupština može evlastiti Odbor direktora.

VII ORGANI DRUŠTVA

1. SKUPŠTINA

Član 15

- 1) Skupština akcionara je najviši organ Društva.
- 2) Sve odluke drugih organa Društva moraju biti u skladu sa Statutom i odlukom Skupštine.

Član 16
Djelokrug Skupštine

Skupština akcionara ima isključivo pravo da:

1. Donosi Statut Društva i njegove izmjene i dopune;
2. Odlučuje o raspodjeli profita i pokriću gubitaka;
3. Odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala ;
4. Odlučuje o restrukturiranju i likvidaciji Društva, kao i podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
5. Bira i razrješava članove Odbora direktora i određuje im naknadu za rad;

6. Bira Revizora i Likvidatora;
7. Donosi odluku o izdavanju obveznica, odnosno zamjenjivih obveznica ili drugih zamjenjivih hartija od vrijednosti;
8. Odobrava procjenu nenovčanih uloga;
9. Odobrava ugovore o kupovini imovine od većinskog akcionara društva ako isplata prelazi 1/10 kapitala Društva utvrđenog Statutom;
10. Odlučuje o promjeni prava vezanih za pojedine vrste i klase akcija i zamjeni akcija jedne klase za akcije druge klase;
11. Ograniči ili ukine prioriteto pravo akcionara da upišu akcije ili steknu zamjenljive obveznice;
12. Odlučuje o pitanjima iz djelokruga Odbora direktora na zahtjev Odbora direktora;
13. Donosi poslovnik o svom radu;
14. Odlučuje o drugim pitanjima određenim zakonom i ovim Statutom.

Član 17 **Sustav Skupštine**

Skupštinu Društva čine svi akcionari Društva odnosno njihovi punomoćnici. Svi akcionari Društva, bez obzira na broj i klasu akcija, imaju pravo da prisustvuju Skupštini, a pravo učestvovanja u radu i odlučivanju na Skupštini imaju akcionari sa akcijama koje daju pravo glasa.

Član 18 **Zastupanje akcionara na Skupštini**

- 1) Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice da glasa kao njegov punomoćnik na Skupštini akcionara ili da obavlja druge radnje. Punomoćje mora biti ovjereno. Punomoćnik ne može biti član Odbora direktora, Izvršni direktor, Sekretar Društva i revizor.
- 2) Akcionar može ograničiti važnost punomoćja na jednu Skupštinu.
- 3) Punomoćje se može opozvati pisanim podneskom Sekretaru Društva najkasnije na dan prije održavanja Skupštine ili davanjem punomoćja drugom licu sa kasnijim datumom u odnosu na prvo punomoćje.
- 4) Pisano punomoćje mora da sadrži naznaku akcionara koji izdaje punomoćje i broj glasova kojima raspolaže.

Član 19 **Redovna Skupština**

- 1) Redovna Skupština saziva se jednom godišnje, u roku od tri mjeseca od završetka finansijske godine.
- 2) Po nalogu Odbora direktora, Sekretar Društva organizuje Skupštinu akcionara.
- 3) Pravo sazivanja Skupštine, pored Odbora direktora imaju i akcionari čije akcije predstavljaju 1/10 akcionarskog kapitala.

Član 20 **Vanredna Skupština**

- 1) Vanredna Skupština je svaka skupština, osim redovna godišnja Skupština akcionara.
- 2) Vanredna Skupština saziva se na zahtjev Odbora direktora ili akcionara koji posjeduju više od 1/10 glasačkih prava, u slučaju:
 1. izmjene djelatnosti Društva,
 2. izmjene akcionarskog kapitala Društva,
 3. promjene revizora prije isteka ugovorenog roka,
 4. promjene člana Odbora direktora prije isteka mandata,
 5. razmatranja ozbiljnih gubitaka Društva,
 6. davanja odobrenja Društvu da kupi sopstvene akcije,
 7. reorganizacije, spajanja, dobrovoljne likvidacije ili podnošenja predloga za pokretanje stečajnog postupka Društva,
 8. smanjenja broja članova Odbora direktora ispod propisanog minimuma,
 9. kada neto imovina Društva iznosi polovinu ili manje od vrijednosti akcionarskog kapitala Društva.
- 3) Odbor direktora može sazvati vanrednu Skupštinu akcionara kada smatra da određeno pitanje treba razmotriti na Skupštini akcionara.

Član 21 **Postupak sazivanja Skupštine**

- 1) Sazivanje Skupštine vrši se putem obavještanja akcionara u najmanje jednom dnevnom listu koji se izdaje u Republici i to dva puta, najkasnije 30 dana prije održavanja Skupštine. Obavještenje sadrži: mjesto, datum i vrijeme održavanja Skupštine i dnevni red sa obavještenjem gdje se mogu dobiti informacije o dnevnom redu i materijalima za Skupštinu.
- 2) Izuzetno, u slučaju sazivanja ponovne vanredne Skupštine, akcionari se obavještavaju najkasnije 10 dana prije dana održavanja Skupštine. Vanredna Skupština može biti sazvana i bez pridržavanja Zakonom i Statutom propisanih rokova, ako se svi akcionari sa pravom glasa, odnosno njihovi punomoćnici, sa tim saglase.

Član 22 **Dnevni red Skupštine**

- 1) Skupština ne može donositi odluke o pitanjima koja nijesu na dnevnom redu, osim ukoliko svi akcionari sa pravom glasa prisustvuju Skupštini.
- 2) Akcionari koji posjeduju najmanje 1/10 kapitala Društva, imaju pravo da zahtijevaju (u pisanoj formi sa navođenjem razloga) proširenje dnevnog reda Skupštine. Odbor direktora ne može odbiti zahtjev za proširenje dnevnog reda, ako je dostavljen u propisanoj formi, u sjedištu uprave Društva 15 dana prije održavanja Skupštine.
- 3) U slučaju izmjene dnevnog reda, akcionari se obavještavaju o izmjenama dnevnog reda najkasnije 10 dana prije dana održavanja Skupštine, na isti način na koji se obavještavaju o održavanju Skupštine.

Član 23

Organizovanje - vodjenje Skupštine

- 1) Skupštinom akcionara predsjedava Izvršni direktor ili drugo lice koje odredi većina prisutnih ili zastupanih akcionara.
- 2) Do izbora lica koje će predsjedavati Skupštini, otvaranjem i radom Skupštine rukovodi Izvršni direktor Društva.
- 3) Sekretar Društva je i sekretar sjednice Skupštine akcionara, a u odsustvu sekretara Društva Izvršni direktor imenuje drugo lice za sekretara sjednice Skupštine.

Član 24

- 1) Prisustvo akcionara ili njihovih punomoćnika na Skupštini akcionara evidentira se potpisivanjem liste prisutnih. Na listi prisutnih iskazuje se i broj glasova koje posjeduje svaki akcionar. Listu prisutnih potpisuju predsjedavajući Skupštine i sekretar Društva.
- 2) Akcionari ili njihovi punomoćnici koji namjeravaju da prisustvuju Skupštini akcionara dužni su da se prijave Sekretaru Društva najkasnije dva časa prije održavanja Skupštine radi identifikacije i evidencije.

Član 25

Zapisnik sa Skupštine akcionara potpisuje predsjedavajući Skupštine, sekretar sjednice Skupštine i najmanje jedan akcionar koga ovlasti Skupština akcionara. Uz zapisnik se prilažu lista učesnika na Skupštini akcionara i glasački listići akcionara koji su glasali unaprijed pisanim putem.

Član 26

Kvorum

- 1) Skupština može donositi valjane odluke ako su prisutni ili zastupljeni akcionari koji imaju najmanje polovinu od ukupnog broja glasova sa pravom glasa, osim ako se zakonom ili ovim statutom zahtijeva drugačiji kvorum
- 2) Ako ni 30 minuta nakon protoka vremena naznačenog u pozivu za početak rada Skupštine nema kvoruma u smislu odredbe stava 1 ovog člana, ponovna skupština sa istim dnevnim redom saziva se na način i pod uslovima utvrđenim zakonom.

Član 27

Glasanje na Skupštini

- 1) Glasanje na Skupštini akcionara je javno (izjašnjavanje putem prozivke). Ako 1/10 prisutnih ili zastupanih akcionara na Skupštini zahtijeva da se o određenim pitanjima glasa tajno, glasanje se sprovodi tajno, putem glasačkih listića ili na drugi način koji odredi predsjedavajući Skupštine.
- 2) Akcionari mogu glasati i pismeno u vezi sa svakom pojedinačnom tačkom dnevnog reda tj. predlogom odluke, zaokruživanjem "za" ili "protiv" predloga.
- 3) Članovi Društva – akcionari koji su glasali unaprijed pisanim putem računaju se u kvorum.

4) Predsjedavajući Skupštine posebno upoznaje prisutne akcionare o rezultatima glasanja pisanim putem.

Član 28

- 1) Svaki akcionar ima pravo na jedan glas za svaku akciju koju posjeduje.
- 2) U slučaju izbora članova Odbora direktora glasa se po kumulativnom sistemu i tada svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora direktora, koji se bira. Akcionar ima pravo da sve svoje glasove da jednom kandidatu ili da ih rasporedi na kandidate po svom izboru. Bez pravnog dejstva su glasovi "protiv" i "uzdržan".
- 3) Ukoliko bude predloženo više kandidata, u odnosu na broj koji Skupština bira u Odbor direktora, za članove Odbora direktora biraju se kandidati koji dobiju najveći broj glasova.

Član 29

Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova zastupljenih akcija, osim u slučajevima kada se za donošenje odluke zahtijeva druga većina.

2. ODBOR DIREKTORA

Član 30

Broj članova i sastav

- 1) Odbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja Društvom.
- 2) Odbor direktora ima sedam članova.
- 3) Članovi Odbora direktora mogu da se biraju iz reda akcionara Društva i zaposlenih u Društvu, kao i iz reda lica izvan Društva.
- 4) Članovi Odbora direktora ne mogu biti zaposleni, odnosno punovremeni u bilo kom drugom društvu iste ili srodne djelatnosti ili djelatnosti koja bi mogla biti konkurentna, kao ni preduzetnici koji obavljaju takvu djelatnost.
- 5) Članovi Odbora direktora i članovi njihovih užih porodica ne mogu sklapati nikakve komercijalne aranžmane sa Društvom.
- 6) Odbor direktora, između svojih članova, bira predsjednika Odbora.

Član 31

Izbor članova Odbora direktora

- 1) Članove Odbora direktora bira Skupština akcionara, na način predviđen članom 28 stav 2 ovog Statuta, a pravo predlaganja kandidata za članove Odbora direktora imaju akcionari koji posjeduju najmanje jednu desetinu akcionarskog kapitala Društva.
- 2) Akcionari su dužni uz predlog dostaviti obrazloženje sa biografskim i drugim relevantnim podacima o kandidatu, kao i pismenu izjavu predloženog lica kojom izjavljuje da prihvata kandidatutu za člana Odbora direktora.

Član 32 **Uslovi za izbor članova Odbora direktora**

Za člana Odbora direktora može biti izabrano lice koje ispunjava sljedeće uslove:

- da ima VII stepen školske odnosno stručne spreme,
- da ima radno iskustvo najmanje 3 godine u struci.

Član 33 **Mandat članova Odbora direktora**

1) Mandat člana Odbora direktora traje pet godina, ali ne može, osim u slučaju opoziva, prestati prije nego što Skupština odluči o godišnjem finansijskom izvještaju u čijoj su izradi učestvovali članovi Odbora direktora.

2) Ako dužnost prestanu obavljati članovi Odbora direktora tako da on ne može donositi valjane odluke, Odbor direktora je dužan bez odlaganja da sazove Skupštinu Društva, na kojoj će se izabrati potreban broj članova za period do isteka mandata prvobitnim članovima Odbora direktora. Do izbora novih članova Odbora direktora, preostali članovi obavljaju one poslove Odbora direktora koji ne trpe odlaganje.

3) Broj mandata za pojedinog člana Odbora direktora nije ograničen.

Član 34 **Pravila o rotaciji**

1) Na prvoj sjednici Odbora direktora na početku prve kalendarske godine u odnosu na njegovo konstituisanje, žrijebom se određuju dva člana Odbora direktora koja su dužna da ponude ostavke na redovnoj godišnjoj skupštini. Ovo pravilo se primjenjuje naredne godine na članove Odbora direktora koji u prethodnoj godini nijesu bili u obavezi da na osnovu žrijeba ponude ostavke Skupštini. Preostala tri člana Odbora direktora, dužni su da sami bez žrijebanja ponude ostavke na redovnoj godišnjoj skupštini.

2) Nakon sprovedene procedure iz stava 1 ovog člana, postupak se ponavlja (dva – dva – tri).

3) Član Odbora direktora koji je dužan da ponudi ostavku na redovnoj godišnjoj skupštini u skladu sa odredbama stava 1 ovog člana može biti ponovo biran na istu dužnost. Član Odbora direktora koji je podnio ostavku u skladu sa odredbama ovog člana ostaje na dužnosti do izbora novog člana.

Član 35 **Prestanak članstva u Odboru direktora**

Članstvo u Odboru direktora prestaje:

- ostavkom,
- istekom mandata, ukoliko nije došlo do ponovnog izbora,
- opozivom, prije isteka mandata,
- sticanjem nekog od negativnih uslova za izbor, predviđenih Zakonom i ovim Statutom.

Opoziv člana Odbora direktora vrši se po istom postupku, po kojem je izabran.

Član 36 **Djelokrug Odbora direktora**

1) Odbor direktora je organ upravljanja i rukovodjenja Društva, čije odluke izvršavaju Sekretar Društva i Izvršni direktor.

2) Odbor direktora je posebno ovlašten i odgovoran da:

1. Predlaže odluke za Skupštinu i izvršava njene odluke;
2. Donosi opšte akte koje ne donosi skupština;
3. Usvaja finansijske izvještaje;
4. Predlaže raspodjelu profita;
5. Postavlja i razrješava Izvršnog direktora i Sekretara Društva;
6. Utvrđuje strukturu i sastav menadžmenta i administracije Društva na predlog Izvršnog direktora;
7. Usvaja Biznis plan i daje smjernice Izvršnom direktoru za ostvarivanje Biznis plana;
8. Donosi investicione odluke;
9. Odlučuje o osnivanju novih privrednih društava i o raspolaganju akcijama i udjelima osnovanih i drugih privrednih društava u kojima posjeduje akcije odnosno udjele;
10. Imenuje predstavnike u organe i tijela drugih privrednih društava u kojima posjeduje akcije ili udjele;
11. Odlučuje o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim društvima;
12. Utvrđuje tarife za javne telekomunikacione usluge koje se pružaju na konkurentskim osnovama;
13. Odlučuje o otvaranju računa Društva u bankama i o davanju i uzimanju kredita;
14. Utvrđuje politiku davanja i uzimanja kredita;
15. Daje saglasnost na ugovore koje zaključuje Izvršni direktor;
16. Odlučuje o ulaganjima s drugim domaćim i stranim subjektima;
17. Odlučuje o prigovorima u postupku javnog nadmetanja odnosno ustupanja radova prikupljanjem ponuda;
18. Odlučuje u drugom stepenu na izrečenu mjeru prestanka radnog odnosa zaposlenog;
19. Odlučuje o solidarnim pomoćima subjektima izvan Društva shodno raspoloživim sredstvima za te namjene;
20. Odobrava službena putovanja u zemlji i inostranstvu;
21. Donosi poslovnik o svom radu.

3) Odbor direktora odlučuje o svim drugim pitanjima koja zakonom ili ovim Statutom nijesu u nadležnosti drugog organa Društva.

4) Određene poslove iz svog djelokruga Odbor direktora može povjeriti pojedinim članovima Odbora ili Izvršnom direktoru Društva. Povjerena ovlaštenja Odbor direktora može opozvati u svako doba. Član Odbora direktora i Izvršni direktor je obavezan da u roku koji mu utvrdi Odbor direktora podnese ovom organu izvještaj o obavljanju povjerenih poslova.

Član 37 **Odlučivanje**

1) Odbor direktora odlučuje ako je prisutno više od polovine članova.

2) Odbor direktora donosi odluke većinom glasova svih članova.

- 3) U slučaju jednake podjele glasova, glas predsjednika je odlučujući.
- 4) Odluka Odbora direktora valjana je donijeta ako za nju glasa član koji nije prisutan na sjednici na kojoj se o njoj glasa, na način utvrđen Poslovníkom o radu Odbora direktora, iz kog pouzdano proizilazi da je takav član bio upoznat sa sadržajem odluke koja je predmet glasanja, te se pouzdano može utvrditi kako je glasao.
- 5) Izvršni Direktor prisustvuje svim sjednicama Odbora direktora, ukoliko ne postoje suprotni razlozi (razlozi tajnosti i dr.).

Član 38 **Nadoknada za rad**

- 1) Član Odbora direktora ima pravo na nadoknadu za rad u Odboru, u skladu sa odlukom Skupštine akcionara.
- 2) Ako član Odbora direktora zaključi ugovor sa Društvom o nadoknadi za rad u Odboru ili je zaposleni u Društvu, sve bitne odredbe tih ugovora prikazuju se u godišnjem finansijskom izvještaju Društva.

3. IZVRŠNI DIREKTOR

Član 39

Izvršni direktor, vrši poslove u skladu sa ovlašćenjima utvrđenim ovim Statutom, kao i poslove koji su mu povjereni od strane Odbora direktora.

Član 40 **Djelokrug**

- 1) Izvršni direktor Društva dužan je da izvršava naloge Odbora direktora i sprovodi njegove odluke, koje se odnose na:
 1. Poslovanje Društva,
 2. Zastupanje interesa Društva,
 3. Upravljanje imovinom Društva,
 4. Zaključivanje ugovora,
 5. Otvaranja računa u bankama,
 6. Zapošljavanje lica u Društvu,
 7. Izdavanje naloga i uputstava, koji su obavezni za sve zaposlene u Društvu,
 8. kao i da vrši druge poslove, utvrdjene Statutom, ugovorom ili odlukom Odbora direktora.
- 2) Izvršni direktor, u smislu stava 1 ovog člana:
 1. Organizuje proces rada Društva,
 2. Stara se i odgovara za zakonitost rada Društva, u granicama svojih ovlašćenja,
 3. Stara se o pripremi odluka koje donose Skupština i Odbor direktora,
 4. Predlaže mjere Odboru direktora za unapredjenje poslovanja,
 5. Predlaže Biznis plan Društva
 6. Podnosi kvartalne izvještaje o radu i poslovanju Društva,

7. Zastupa i predstavlja Društvo, u granicama svojih ovlaštenja,
 8. Odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih, u skladu sa zakonom, Kolektivnim ugovorom i opštim aktima Društva,
 9. Odlučuje o disciplinskoj odgovornosti radnika,
 10. Predlaže unutrašnju organizaciju sa sistematizacijom,
 11. Stara se o pripremi predloga opštih akata i drugih akata koje donosi Skupština i Odbor direktora,
 12. Formira odbore, stručne komisije i radne grupe i određuje djelokrug i način njihovog rada,
 13. Odlučuje o načinu obavještanja o radu Društva i njegovih organa, finansijskim izvještajima i izvještajima Revizora.
- 3) Izvršni direktor određene poslove iz svog djelokruga može prenijeti na članove menadžmenta Društva, u skladu sa Zakonom i odlukom Odbora direktora.

Član 41

Uslovi za imenovanje

Za Izvršnog Direktora može biti imenovano lice koje, pored opštih, ispunjava i sledeće posebne uslove:

1. da ima najmanje VII stepen školske odnosno stručne spreme prirodnog ili društvenog smjera,
2. da ima radno iskustvo od najmanje 3 godine u struci,
3. da poznaje jedan svjetski jezik.

Član 42

Postupak imenovanja i mandat

- 1) Izvršnog direktora imenuje i razrješava Odbor direktora.
- 2) Odbor direktora može odlučiti da Izvršnog Direktora imenuje na osnovu konkursa odnosno imenovati drugo lice koje ispunjava uslove iz člana 41 ovog Statuta.
- 3) Izvršni direktor imenuje se na period od pet godina, uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Član 43

Razrješenje Izvršnog direktora

- 1) Izvršni Direktor može biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata. U tom slučaju Izvršni Direktor ima prava i obaveze, u skladu sa ugovorom koji je zaključio sa Odborom direktora.
- 2) U slučaju da iz bilo kog razloga Društvo ostane bez Izvršnog direktora ili bude duže vrijeme spriječen u obavljanju poslova, Odbor direktora je dužan da, do imenovanja novog Izvršnog direktora ili prestanka razloga njegove spriječenosti u obavljanju posla, odredi jednog od članova Odbora direktora da vrši funkciju Izvršnog direktora.

Član 44
Prava, obaveze i odgovornosti Izvršnog direktora

Prava, obaveze i odgovornosti Izvršnog direktora utvrđuju se ugovorom, koji se zaključuje sa Odborom direktora.

4. SEKRETAR DRUŠTVA

Član 45
Djelokrug

- 1) Sekretar Društva vrši poslove utvrđene zakonom i ovim Statutom, a posebno je odgovoran da:
1. organizuje sjednice Skupštine akcionara i Odbora direktora;
 2. organizuje evidenciju i dokumentaciju Društva;
 3. dostavlja Centralnom Registru Privrednog Suda dokumenta i podatke za godišnju registraciju;
 4. dostavlja Centralnom Registru Privrednog Suda, u roku od sedam dana od dana usvajanja:
 - a. izmjene i dopune Statuta, odnosno pročišćeni i cjeloviti tekst Statuta;
 - b. izmjene drugih dokumenata i podataka koji se registruju;
 5. prati objavljivanje registrovanih dokumenata i podataka Društva u "Službenom listu RCG" i vodi računa o njihovoj usklađenosti sa tekstovima dostavljenim za registraciju i u slučaju nesaglasnosti preduzima odgovarajuće mjere;
 6. obezbjeđuje dostupnost opštih akata, odluka i finansijskih izveštaja na uvid akcionarima, organima društva, Revizoru, kao i ovlašćenim državnim organima, u skladu sa zakonom, ovim Statutom i odlukama organa Društva;
 7. odgovara pismenim putem na pismena pitanja akcionara u roku od 30 dana od dana dostavljanja pitanja.
- 2) Sekretar Društva vrši i druge poslove koje mu odrede Odbor direktora i Izvršni direktor.
- 3) Sekretar Društva može biti, od strane Odbora direktora ili Izvršnog Direktora, ovlašćen za zaključivanje ugovora koji su u vezi sa obavljanjem administrativnih poslova za koje je odgovoran.

Član 46
Imenovanje i mandat

- 1) Sekretara Društva imenuje Odbor direktora.
- 2) Sekretar Društva imenuje se na period od pet godina, uz mogućnost ponovnog imenovanja.
- 3) Za Sekretara Društva može biti imenovano lice koje, pored opštih, ispunjava i sledeće posebne uslove:
1. da ima najmanje VII stepen školske odnosno stručne spreme ekonomske ili pravne struke,
 2. da ima radno iskustvo od najmanje 3 godine u struci,
 3. da ima znanje i iskustvo potrebno za vršenje poslova koje obavlja Sekretar Društva.

5. REVIZOR

Član 47 Izbor revizora

- 1) Revizora Društva bira Skupština akcionara, na predlog Odbora direktora, za period koji ne može biti kraći od tri mjeseca niti duži od godinu dana.
- 2) Odluku o izboru Revizora Skupština donosi većinom glasova prisutnih akcionara.
- 3) Pravo predlaganja kandidata za Revizora Društva imaju akcionari koji imaju najmanje jednu desetinu akcionarskog kapitala Društva.
- 4) Odbor direktora, na osnovu odluke Skupštine, zaključuje ugovor sa Revizorom.
- 5) Revizor je dužan da izvrši reviziju godišnjih finansijskih izvještaja Društva, u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima i da o toj reviziji podnese izvještaj Skupštini akcionara.

VIII ZASTUPANJE I POTPISIVANJE DRUŠTVA

Član 48 Zastupanje

- 1) Društvo zastupaju pojedinačno Predsjednik Odbora direktora i Izvršni direktor, svaki u granicama svojih ovlašćenja, utvrdjenih ovim Statutom i odlukom Odbora direktora.
- 2) Odbor direktora, na predlog Predsjednika Odbora direktora ili Izvršnog direktora, može dati ovlašćenje za zastupanje članu Odbora direktora ili Sekretaru Društva.

Član 49 Punomoćje

- 1) Predsjednik Odbora direktora i Izvršni direktor, u granicama svojih ovlašćenja, mogu dati pisano punomoćje za zastupanje.
- 2) Punomoćje može biti opšte ili ograničeno na određeni posao ili vrstu poslova.

Član 50 Potpisivanje

- 1) Društvo se potpisuje tako što lice ovlašćeno na zastupanje, uz naziv Društva, dodaje svoj potpis i naznačava zastupničko svojstvo. Na sve potpise stavlja se pečat saglasno članu 4 stav 6 ovog Statuta.
- 2) Odlukom Odbora direktora utvrđuje se potreba kolektivnog potpisivanja, odnosno slučajevi kada su neophodna dva potpisa.

IX OPŠTI AKTI DRUŠTVA

Član 51

- 1) Društvo ima opšte akte u skladu sa zakonom, odredbama ovog Statuta i odlukama nadležnih organa Društva.
- 2) Statut je najviši akt Društva koji donosi Skupština akcionara.
- 3) Druga opšta akta Društva moraju biti u skladu sa Statutom Društva.
- 4) Odbor direktora donosi sljedeća opšta akta:
 1. o unutrašnjoj organizaciji sa sistematizacijom,
 2. o kriterijumima za raspodjelu profita,
 3. o računovodstvu,
 4. o poslovnoj tajni,
 5. o rješavanju stambenih pitanja,
 6. o obrazovanju, stručnom usavršavanju i stipendiranju,
 7. o inovacijama, racionalizacijama i drugim oblicima tehničkih unapređenja.
- 5) Odbor direktora donosi i druga opšta akta ukoliko obaveza njihovog donošenja proizilazi iz Zakona ili ukoliko nadje da pojedinu oblast poslovnih odnosa u Društvu treba urediti opštim aktom.
- 6) Opšta akta kojima se uređuju pitanja funkcionisanja telekomunikacionog saobraćaja donosi izvršni direktor Društva.
- 7) Nacrte opštih akata priprema stručna služba Društva i dostavlja ih Izvršnom direktoru Društva. Izvršni direktor Društva, na osnovu nacrta utvrđuje predlog opšteg akta za Odbor direktora.
- 8) Izmjene i dopune akta donose se na način i po postupku utvrđenom za njihovo donošenje.
- 9) Tumačenje odredaba opšteg akta daje organ koji ga je donio.
- 10) Opšti akt Društva objavljuje se isticanjem na oglasnoj tabli u sjedištu Društva, uz istovremeno dostavljanje potrebnog broja primjeraka organizacionim jedinicama Društva ili objavljivanjem u obliku službenog podliska Društva.
- 11) Opšti akt stupa na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja na neki od načina iz stava 10 ovog člana. Izuzetno, kad postoje razlozi utvrđeni u postupku donošenja, opšti akt stupa na snagu najranije danom donošenja odnosno objavljivanja.

X FINANSIJE I RASPODJELA PROFITA

Član 52 Finansijski izvještaji

- 1) Finansijska godina je kalendarska godina.
- 2) Društvo obavezno sastavlja izvještaj o poslovanju Društva u toku finansijske godine.
- 3) Kada na poslednji dan poslednje finansijske godine neto imovina Društva prema godišnjem izvještaju iznosi, ili bi nakon raspodjele profita akcionarima iznosila, manje od vrijednosti kapitala Društva zajedno sa rezervama koje se ne mogu raspoređivati prema zakonu, Društvo ne može vršiti raspodjelu profita akcionarima.
- 4) Iznos profita namijenjen za raspodjelu akcionarima ne može prelaziti iznos profita ostvaren na kraju poslednje finansijske godine, uvećan za prenijeti profit iz prethodne godine i raspoloživi iznos rezervi, umanjen za gubitke koji su prenijeti iz prethodne godine i za iznose određene za rezerve, u skladu sa zakonom, i Statutom Društva.

Član 53

- 1) Dividenda je dio profita Društva koji se isplaćuje akcionarima na osnovu odluke Skupštine akcionara.
- 2) Dividende se, po pravilu, isplaćuju akcionarima u novcu, a mogu se isplatiti i u obliku akcija Društva ili drugih hartija od vrijednosti.
- 3) Odluka o isplati dividende, koju je donijela Skupština akcionara, predstavlja obavezu Društva prema njegovim akcionarima.

Član 54 Rezervni fond

- 1) Društvo ima obavezni rezervni fond u koji se svake godine od profita unosi najmanje 5%, dok fond ne dostigne iznos u visini od 10% od osnovnog kapitala.
- 2) Rezervni fond do visine iznosa utvrđenog u stavu 1 ovog člana služi isključivo za pokriće eventualnih gubitaka, a preko tog iznosa može se koristiti i za druge namjene, u skladu sa ovim Statutom.

Član 55 Pokrivanje gubitka

Skupština odlučuje o načinu pokrivanja gubitka na predlog Odbora direktora.

XI POSLOVNA TAJNA

Član 56

Obaveza donošenja opšteg akta

1) Odbor direktora donosi opšti akt kojim se naročito utvrđuje:

1. koje se isprave i podaci imaju smatrati poslovnom tajnom Društva, čije bi odavanje neovlašćenom licu bilo protivno poslovanju Društva i štetilo interesima i poslovnom ugledu Društva i
2. koja su lica ovlašćena da saopštavaju drugim licima sadržaj isprava i podatke koji imaju značaj poslovne tajne Društva.

Član 57

Obaveza čuvanja poslovne tajne

1) Poslovnu tajnu Društva dužni su da čuvaju akcionari, članovi Odbora direktora, druga ovlašćena lica i zaposleni u Društvu, koji su na bilo koji način saznali sadržaj isprava ili podatke koji se smatraju poslovnom tajnom Društva.

2) Obaveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje ni pošto lica navedena u stavu 1 ovog člana izgube status na osnovu koga su odgovorna za čuvanje poslovne tajne Društva.

XII RESTRUKTURIRANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Član 58

Statusne promjene

1) O spajanju Društva sa drugim društvom, pripajanju drugom društvu ili podjeli Društva, pretvaranju u drugi oblik društva, na predlog Odbora direktora, odlučuje Skupština dvotrećinskom većinom akcija sa pravom glasa.

2) Predlog mora biti obrazložen i sadržati sve što je relevantno za donošenje odluke o statusnoj promjeni koja se namjerava provesti i mora se objaviti na odgovarajući način utvrđen zakonom.

Član 59

Prestanak Društva

1) Skupština odlučuje o prestanku Društva na obrazloženi predlog Odbora direktora. U tom slučaju se sprovodi postupak dobrovoljne likvidacije po važećim propisima.

2) Sredstva koja preostanu nakon podmirivanja obaveza Društva i troškova sprovođenja postupka likvidacije, podijeliće se akcionarima srazmjerno broju akcija koje posjeduju.

XIII ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 60

- 1) Odbor direktora posebnim aktom uređuje pitanje zaštite životne sredine u vezi sa obavljanjem djelatnosti Društva.
- 2) Izvršni Direktor Društva je dužan da se stara o preduzimanju mjera kojima se sprečava povređivanje i ugrožavanje zdrave životne sredine obavljanjem djelatnosti Društva.
- 3) Odbor direktora utvrđuje sredstva kojima se obezbjeđuje zaštita i unapređenje životne sredine.

XIV IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Član 61

Pravo inicijative za izmjene i dopune Statuta

- 1) Izmjene i dopune Statuta donose se na način i po postupku koji je utvrđen za donošenje Statuta.
- 2) Pravo inicijative za izmjene odnosno dopune Statuta Društva imaju akcionari koji pojedinačno ili zajedno imaju akcije koje daju više od jedne desetine ukupnog broja glasova i Odbor direktora.
- 3) Akcionari svoje pravo inicijative ostvaruju tako što obrazloženi predlog za izmjenu i dopunom Statuta dostavljaju Odboru direktora. Na dalji postupak, primjenjuju se odgovarajuće odredbe ovog Statuta.
- 4) Kad Odbor direktora samostalno pokrene inicijativu, dostavlja ili na odgovarajući način stavlja na uvid obrazloženi predlog za izmjene odnosno dopune Statuta svim akcionarima, najmanje 15 dana prije održavanja Skupštine na kojoj će odlučivati o izmjeni odnosno dopuni Statuta.

XV TUMAČENJE ODREĐABA STATUTA

Član 62

U slučaju nejasnoća ili nesaglasnosti oko tumačenja Statuta, mjerodavno je tumačenje koje da Skupština. O tumačenju Statuta Skupština odlučuje na način propisan za donošenje, odnosno izmjene i dopune Statuta.

XVI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 63 Original Statuta

- 1) Originalom Statuta smatra se tekst Statuta koji je usvojen na Skupštini, čije sve stranice parafira predsjedavajući skupštine koja ga je donijela i potpiše ga.
- 2) Svojim potpisom na Statutu, predsjedavajući skupštine potvrđuje da je Statut donijet po propisanom postupku i da je izglasan u tekstu koji je objavljen. Isto važi i za izmjene i dopune Statuta.

Član 64 Stupanje na snagu

- 1) Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja. Smatra se da su akcionari o donošenju Statuta obaviješteni danom održavanja Skupštine na kojoj je Statut donesen.
- 2) Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut "Telekoma Crne Gore", A.D. Podgorica, usvojen na Skupštini akcionara 04.02.1999.godine, kao i Izmjene i dopune ovog akta od 18.06.2001. godine i 31.05.2002. godine.
- 3) Svi postojeći opšti akti Društva, koji nijesu u suprotnosti sa zakonom i ovim Statutom, primjenjuju se do donošenja novih.

Broj: 01-7973



1-17542-00

TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA

Poslovni kabinet

Broj: 04-8555

Podgorica, 24.06.2002. godine

PRIVREDNI SUD
REPUBLIKE CRNE GORE
n/r Dijane Raičković

PODGORICA

Telekom Crne Gore a.d. Podgorica, je shodno Uredbi o dopunama Uredbe o načinu izdavanja, sticanja i korišćenja privatizacionih vaučera, održao Skupštinu akcionara, dana 31.05.2002. godine, radi verifikacije nove vlasničke strukture, koja je rezultat aukcije u programu masovne vaučerske privatizacije.

Na navedenoj sjednici Skupština Telekom Crne Gore a.d. Podgorica je donijela Odluku o izmjenama Statuta Telekom Crne Gore a.d. Podgorica, koji Vam se dostavlja u prilogu.

Priloga:

Odluka o izmjenama Statuta

Telekom Crne Gore a.d.

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ	
Приврешно из руке-права поднег-дана	24.06.2002
Издато на основу обавно-пренер, дана	
Број	
Број прелазника	прилога
Сакр. Дир.	П. Р. М. М. М.



GENERALNI DIREKTOR,
dr Oleg Obradović

[Handwritten signature]

Telekom Crne Gore a.d. Podgorica
- SKUPŠTINA -

ODLUKA
O
IZMJENAMA
STATUTA TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA

Podgorica, maj 2002. godine

Na osnovu člana 43 stav 1 tačka 1 Statuta, Skupština Telekom Crne Gore a.d. Podgorica na sjednici održanoj 31.05.2002. godine, donosi

**ODLUKU
O
IZMJENAMA
STATUTA TELEKOMA CRNE GORE A.D. PODGORICA**

Član 1

Član 31 mijenja se i glasi:

"Kapital Društva na dan 22.02.2002. godine utvrđen je u nominalnom iznosu od 203.057.969,1 EURA."

Član 2

Član 32 mijenja se i glasi:

»Kapital Društva podijeljen je usitnjavanjem na 34,041,000 običnih akcija na ime, čija je pojedinačna nominalna vrijednost 5,9651 EURA, od kojih svaka ima svoj redni broj i registrovana je u dematerijalizovanoj formi u registru CDA.«

Član 3

Član 46 mijenja se i glasi:

»Skupštinu Društva čine akcionari odnosno punomoćnici akcionara. Više imalaca akcija mogu da se udruže i imenuju zajedničkog punomoćnika za rad i odlučivanje na Skupštini kako bi ostvarili potreban broj glasova za učešće i odlučivanje na sjednici Skupštine. Punomoćnik iz stava 1 i 2 ovog člana ne može biti član Upravnog odbora, Generalni direktor ili član Nadzornog odbora Društva.«

Član 4

Član 59 mijenja se i glasi:

»Upravni odbor ima 7 (sedam) članova. Njegov sastav, u pravilu, odražava vlasničku strukturu Društva.«

Član 5

Ove izmjene objavljuju se na oglasnoj tabli u sjedištu Društva.

Broj: 01-4329



O B R A Z L O Ž E N J E

Osnivačka skupština akcionara Telekom Crne Gore a.d. Podgorica, na sjednici od 04.02.1999. godine donijela je Statut Telekom Crne Gore a.d. Podgorica. Na odnosni Statut Vlada RCG dala je saglasnost aktom broj 02-360/6 od 19.2.1999. godine. Na sjednici od 18.06.2001. godine Skupština Telekoma Crne Gore donijela je Odluku o izmjenama i dopunama ovog Statuta, izlazeći time u susret obavezama proisteklim iz nove zakonske i podzakonske regulative i Plana privatizacije, kao i drugih razloga.

U međuvremenu, sproveden je program MVP, u okviru kojeg je dio akcija Telekoma zamijenjen za privatizacione vaučere. Nakon završetka ovog postupka Vlada RCG je Uredbom o dopunama Uredbe o načinu izdavanja, sticanja i korišćenja privatizacionih vaučera ("Sl. List RCG" br. 11 /02) naložila preduzećima čije su akcije zamijenjene u ovom procesu, da u propisanim rokovima održe skupštinu akcionara radi verifikacije nove vlasničke strukture u preduzeću koja je rezultat aukcije u programu MVP (čl. 54a). Kao obavezni dio dnevnog reda na ovoj skupštini, Uredbom je propisano i donošenje odluke o izmjenama statuta u članovima koji se odnose na strukturu osnovnog kapitala i sastav upravnog odbora, a u skladu sa rezultatima aukcije u programu MVP (čl. 54z). Na ovaj način su nastale okolnosti koje su uslovile obaveznu izmjenu Statuta i to:

Član 1

Nominalna vrijednost kapitala usklađena je sa podacima iz CDA i izražena u EURIMA, bez naznačavanja vlasničke strukture.

Član 2

Ovim članom je verifikovano stanje u pogledu ukupnog broja akcija i njihove pojedinačne nominalne vrijednosti, nastalo usitnjavanjem akcija za potrebe sprovođenja programa MVP.

Član 3

Na predlog Skupštine akcionara, ovim članom je izmijenjen postojeći član 46 Statuta u dijelu koji propisuje cenzus, tj. precizira broj akcija koji omogućava neposredno učesće i odlučivanje na Skupštini akcionara.

Na osnovu odredbi izmijenjenog člana 46, svi akcionari Društva imaju pravo da prisustvuju Skupštini akcionara.

Član 4

Sastav Upravnog odbora zadržan je u istom broju, s tim što su izmijenjene odredbe koje fiksiraju njegov sastav prema vlasničkoj strukturi, s obzirom da će ista biti promjenljiva i zavisna od promjena ostvarenih posredstvom tržišta hartija od vrijednosti.

Član 5

Stupanje na snagu predloženih izmjena Statuta određeno je u skladu sa članom 136. Statuta Telekom Crne Gore a.d.

O predloženim izmjenama Statuta, kao o obaveznoj tački dnevnog reda utvrđenoj čl. 54z navedene Uredbe, odlučuje se na način utvrđen čl.54lj ove Uredbe, tj. većinom glasova prisutnih akcionara odnosno ovlašćenih punomoćnaka akcionara.

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Прихваћено из руке _____ дано после _____

дана 30.06 Продато на тошту дана _____

прослужено дана _____

Број h7 Број гласника _____ гласна Такса ЕУР _____

Telekom Crne Gore a.d.
Konsolidovani finansijski izveštaji
za godinu završenu
na dan 31. decembra 2002.

Telekom Crne Gore a.d.

Konsolidovani finansijski izveštaji za godinu završenu
na dan 31. decembra 2002. godine

Opšte informacije

Osnovne aktivnosti

Ovaj konsolidovani izveštaj je pripremljen od strane Telekoma Crne Gore a.d. ("Preduzeće" ili "Telekom") za Telekom Crne Gore a.d., zavisno preduzeće Monet d.o.o. i zajedničko ulaganje Montenegro Card, d.o.o., (sve zajedno "Grupa"). Telekom Crne Gore a.d. pruža usluge fiksne telefonije, usluge prenosa radio-televizijskih programa, i upravlja servisom za razmenu baza podataka na teritoriji Republike Crne Gore. Telekom ima monopol u pružanju usluga fiksne telefonije, razmjena mreža, telex i telegrafskih usluga u Crnoj Gori i vlasnik je i upravlja većinom telekomunikacionih servisa u Republici. Takođe obezbeđuje kako privatnim tako i pravnim licima širok spektar usluga od standardnih telefonskih do kompjuterskih komunikacionih mreža. U skladu sa Zakonom o telekomunikacijama Republike Crne Gore, Preduzeće bi trebalo da ima monopol u pružanju usluga fiksne govorne telefonije u Crnoj Gori do 1. januara 2004. godine. Monopol je nedavno uspješno osporen na osnovu nesaglasnosti sa Ustavom Republike Crne Gore i zvanično ukinut. Telekom je vlasnik i operater značajne većine radio-televizijske opreme u Crnoj Gori. Na osnovu novog Zakona o radio-difuziji objavljenog 11. novembra 2002. godine u "Službenom listu Republike Crne Gore" (Zakon o radio-difuziji), koji je stupio na snagu 19. novembra 2002. godine, sredstva za emitovanje radio i televizijskih signala će biti zdvojena u posebno javno preduzeće do 31. decembra 2003. godine. Detalji i pravni postupci na osnovu kojih će biti ostvareni ciljevi Zakona o radio-difuziji još treba da budu definisani. Moguće je da sam Zakon o radio-difuziji bude promjenjen pre nego što dođe do transformacije.

Telekom posluje u skladu sa Zakonom o telekomunikacijama ("Zakon"), koji je usvojila Skupština Crne Gore na sednici od 4. januara 2001. godine i u skladu sa Licencom za obavljanje delatnosti javnih fiksni telekomunikacionih usluga ("Licenca") koju je izdala Agencija za telekomunikacije Republike Crne Gore 27. decembra 2001. godine. Licenca je izdata na period od 25 godina.

Tokom 2000. godine, Telekom je razvio GSM 900 mrežu mobilne telefonije i u maju 2000. godine počeo sa njenim komercijalnim korišćenjem kao provajder mobilne telefonije. Telekom je 28. jula 2000. godine osnovao Monet d.o.o. ("Monet") kao svoje zavisno preduzeće u potpunom vlasništvu i pri tom je preneo poslove mobilne telefonije na Monet. Tržište mobilne telefonije u Crnoj Gori je liberalizovano i Monet deli tržište sa još jednim operaterom, ProMonte d.o.o.

Monet posluje u skladu sa odgovarajućim zakonom i saglasno licenci, ("Licenca za Mobilnu telefoniju") koja je na snazi od 1. januara 2002. godine i važi 15 godina do 1. januara 2017. godine, kada Monet ima pravo da obnovi licencu na naredni period do 10 godina, po nominalnoj vrednosti.

Zajedničko ulaganje Telekoma sa ostalim investitorima (videti u daljem tekstu), Montenegrocard d.o.o., ("MonteCard") upravlja mrežom od oko 573 javnih telefona. Telekom je vlasnik 51% akcija MonteCard-a. Ostali deo akcija je u vlasništvu Hellascom-a i Jegaimport Mont-a. Na osnovu ugovora o osnivanju MonteCard-a, Telekom i Hellascom kontrolišu MonteCard.

Telekom je takođe vlasnik 25% udela u Internet-u Crne Gore, internet provajderu u Crnoj Gori, kao i vlasnik manjih udela u nekoliko komercijalnih banaka u Srbiji i Crnoj Gori.

Poslovanje Grupe se odvija u Crnoj Gori. Grupa je imala 1.469 zaposlenih na dan 31. decembra 2002. godine.

Preduzeće

Telekom je akcionarsko društvo koje je osnovano i ima sedište u Crnoj Gori. Adresa sedišta preduzeća je Braće Zlatičanina 2, Podgorica, Crna Gora. Telekom je osnovan i registrovan u Privrednom sudu u Podgorici 31. decembra 1998. godine nakon transformacije i razdvajanja telekomunikacija i poste iz javnog preduzeća PTT u Republici Crnoj Gori. Na osnovu Zakona o svojevrsnoj i upravljačkoj transformaciji broj 002/92 i 023/96, 17% akcija Telekoma je prenete sa Države Crne Gore na radnike Telekoma pod povoljšanim uslovima. U okviru programa masovne vaučerske privatizacije ("MVP") koji je sproveden u Crnoj Gori, tokom 2001. godine. Vlada Crne Gore je prenela dodatnih 32% akcija na građane Crne Gore i MVP fondove u zamenu za MVP sertifikate. Na 31. decembra 2002. godine Republika Crna Gora je vlasnik 51% akcija u Telekomu. Akcije Telekoma se kotiraju na NEX Montenegro berzi akcija u Crnoj Gori.


Mišljenje revizora akcionarima Telekom Crne Gore a.d.

1. Izvršili smo reviziju bilansa stanja Telekom-a Crne Gore a.d. ("Preduzeće") i njenih povezanih preduzeća (zajedno "Grupa"), sa stanjem na dan 31. decembra 2002. godine, odgovarajućeg konsolidovanog bilansa uspeha, iskaza o promenama neto imovine i bilansa novčanih tokova za godinu završenu na taj dan. Rukovodstvo Preduzeća je odgovorno za podatke prikazane u konsolidovanim finansijskim izveštajima. Naša odgovornost je da na osnovu izvršene revizije izrazimo mišljenje o prikazanim finansijskim izveštajima.
2. Nismo bili imenovani za revizora Grupe do oktobra 2002. godine i nismo primili odgovor na informacije tražene od prethodnog revizora u vezi revizije finansijskih izveštaja za godinu završenu 31. decembra 2001. godine. Iako smo sproveli revizorske procedure za pojedine pozicije konsolidovanog bilansa stanja na dan 31. decembra 2001. godine, nismo bili u mogućnosti da sprovedemo revizorske procedure za sve pozicije. Ove pozicije su imale materijalnog značaja na utvrđivanje neto profita za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2002. godine.
3. Kao što je navedeno u Napomeni 1 (e), do 1. jula 2002. godine većina prihoda i rashoda od Telekomovog dolaznog i odlaznog međunarodnog saobraćaja je regulisana sporazumom sa Zajednicom JPPT ("ZJPTT"). U skladu sa ovim sporazumom, ZJPTT je praktično određivala Telekomove prihode i rashode od međunarodnog saobraćaja na osnovu unapred utvrđenih procenata neto naplate ili plaćanja ukupnog međunarodnog saobraćaja za Srbiju i Crnu Goru. ZJPTT je dostavila Preduzeću limitirane podatke veoma slabog kvaliteta. Rukovodstvo Preduzeća je izvršilo uvid u limitirane podatke koji se odnose na taj saobraćaj, a koje je dobila od ZJPTT-a i izvršila je ukalkulisavanje prihoda i rashoda od međunarodnog saobraćaja na način koji predstavlja njihovu najbolju procenu preostalih iznosa. Zbog nedostataka zadovoljavajućih dokaza za reviziju, nismo bili u mogućnosti da se uverimo u korektnost ovih ukalkulisanih iznosa.
4. Materijalna imovina kupljena pre 1. januara 2000. godine je prvobitno iskazana na osnovu njihove nabavne vrednosti u jugoslovenskim dinarima. Na dan 31. decembra 2000. godine, Preduzeće je proknjižilo revalorizaciju ovih sredstava koja je rezultirala u povećanju sadašnje vrednosti od Euro 56.949 hiljada. Revalorizacija je izvršena na osnovu izveštaja lokalnog, nezavisnog procenitelja, koji je izvršio preračunavanja istorijske vrednosti jugoslovenskog dinara u nemačku marku na osnovu deviznog kursa u godini nabavke sredstva. Nije izvršeno upoređivanje sa odgovarajućim tržišnim vrednostima. Takva kalkulacija, po našem mišljenju, nije u skladu sa MRS 16 "Nepokretnosti, postrojenja i oprema". Podaci koje ima Telekom u vezi sa nabavnom vrednošću osnovnih sredstava : korekcijama njihove vrednosti koje su izvršene u periodu hiperinflacije u Jugoslaviji ne dozvoljavaju precizno utvrđivanje nabavne vrednosti. Kao rezultat toga Telekom nije bio u mogućnosti da primeni nijedan od principa procene vrednosti koje priznaje MRS 16. Kao što je objašnjeno u paragrafu D u računovodstvenim politikama, Preduzeće je angažovalo međunarodno priznato procenitelja da izvrši procenu vrednosti kako bi se ovo pitanje eliminisalo u 2003. godini.

Pored toga, zbog kontinuirane modernizacije i digitalizacije telefonskih centrala i ostalih mreža moguće je da postoji određena oprema koja će postati višak Preduzeća ili će biti zamenjena pre isteka korisnog veka trajanja tih sredstava. Preduzeće nije izvršilo uvid u korisni vek trajanja osnovnih sredstava u skladu sa MRS 16 "Nepokretnosti, postrojenja i oprema".

Nismo bili u mogućnosti da kvantifikujemo uticaj gore pomenutih činjenica na konsolidovani finansijski položaj Grupe i rezultat poslovanja.
5. Kao što je navedeno u Napomeni 12, za jedan deo zemljišta i zgrada, koje su iskazane u ovim finansijskim izveštajima ne postoji potpuna dokumentacija o vlasništvu. Nismo bili u mogućnosti da se uverimo u vlasništvo nad ovim sredstvima.

6. Grupa nije prikazala uporedne podatke za propratne konsolidovane finansijske izveštaje. Takva praksa, po našem mišljenju, nije u skladu sa važećim MRS-om 1 "Osnove za sastavljanje finansijskih izveštaja", koji zahteva predstavljanje takvih podataka.
7. Zbog značaja činjenica navedenih u paragrafima 2 do 6, mi ne izražavamo mišljenje o konsolidovanim finansijskim izveštajima.
8. Iako nije činjenica koja utiče na neizražavanje našeg mišljenja, kako je navedeno u Napomeni 7, skrećemo pažnju na činjenicu, da kao što je navedeno u Napomeni 23, Telekom može da bude izložen tužbama od strane trećih lica za nadoknade šteta zbog korišćenja imovine trećih lica. Telekom nije u mogućnosti da sa dovoljnom sigurnošću proceni potencijalne obaveze koje mogu da proizlaku iz ovih tužbi. Budući ishod ove činjenice ne može se predvideti sa izvesnošću.
9. Iako nije činjenica koja utiče na neizražavanje našeg mišljenja, kako je navedeno u Napomeni 7, ukazujemo Vama i na činjenicu da, kao što je navedeno u Napomeni 1 (d), ne postoji ugovor o interkonekciji između Telekoma i Telekoma Srbije, koji bi regulisao dolazni i odlazni međunarodni saobraćaj Telekoma Crne Gore koji ide preko Telekoma Srbije i to u periodu od 1. jula 2002. godine do 31. decembra 2002. godine. Rukovodstvo Telekoma veruje da će dogovor biti postignut i da će Preduzeće biti u mogućnosti da naplati neto potraživanja od međunarodnog saobraćaja preduzeća trećih zemalja, a koji tranzitira preko Srbije u ovom periodu. U vezi sa tim, prihodi i rashodi od međunarodnog saobraćaja koji su utvrđeni u iznosu od Euro 1.899 hiljada i Euro 538 hiljada odnosno, rezultiraju u neto potraživanjima od Telekoma Srbije u iznosu od Euro 1.361 hiljada. Ovi iznosi predstavljaju najbolju procenu rukovodstva o tarifama po minuti i ostvarenom saobraćaju. Iako rukovodstvo veruje da će pomenuti prihodi i rashodi rezultirati za Preduzeće, ugovor sa Telekomom Srbije još uvek nije finalizovan. Krajnji ishod pomenute činjenice trenutno ne može biti utvrđen.
10. Iako nije činjenica koja utiče na neizražavanje našeg mišljenja, kako je navedeno u Napomeni 7, skrećemo pažnju i na Napomenu 4 - Prestanak poslovanja, koja ukazuje da u skladu sa Zakonom o radio-difuziji (kako je definisano u Napomeni 4), Telekom je dužan da prebaci svu svoju opremu za prenos radio-televizijskih programa i zaposlene na novo pravno lice, RDC, do 31. decembra 2003. godine.
11. Iako nije činjenica koja utiče na neizražavanje našeg mišljenja, kako je navedeno u Napomeni 7, skrećemo pažnju na Napomenu 23. U 2001. godini zavisno preduzeće Monet d.o.o. je platilo deo dividende koje se odnose na rezultat iz 2000. godine u iznosu od Euro 240 hiljada direktno Vladi Crne Gore, kao akcionaru Telekoma. Iznos koji je uplaćen izračunat je na osnovu procenta koji Vlada Crne Gore ima u Telekomu. U toku 2002. godine, Monet je deklarirao dividende, koje se odnose na raspodelu dobiti 2001. godine u iznosu od Euro 2.674 hiljada i platio Euro 2.200 hiljada Telekomu. Protiv Telekoma i Moneta je podignuta sudska parnica za nezakonitost ovakve isplate dividende u 2002. godini. Konačni ishod parnice se ne može trenutno predvideti i nije izvršeno nikakvo rezervisanje u konsolidovanim finansijskim izveštajima za potencijalne obaveze koje mogu proizaći iz toga.
12. Iako nije činjenica koja utiče na neizražavanje našeg mišljenja kako je navedeno u Napomeni 7, skrećemo pažnju na Napomenu A - Osnov za sastavljanje finansijskih izveštaja. Ovu Napomenu ukazuje na činjenicu da je Preduzeće u pripremi ovih konsolidovanih finansijskih izveštaja nastojalo da korektno sledi kako Zakon o Računovodstvu i Reviziji, tako i dodatna uputstva koje je dao Institut računovoda i revizora Crne Gore. U skladu sa tim, ovi finansijski izveštaji nisu pripremljeni u skladu sa svim Međunarodnim računovodstvenim standardima. Priznavanje, vrednovanje i obećavanje transakcija i stanja vezanih za poslovanje i finansijske pozicije koje nisu navedene u standardima su regulisane računovodstvenim politikama, utvorenim od strane rukovodstva kao što je navedeno u priloženim konsolidovanim finansijskim izveštajima. U skladu sa tim, priloženi konsolidovani finansijski izveštaji nisu pripremljeni u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima. Ovi konsolidovani finansijski izveštaji nisu pripremljeni za lica, koja nisu u saznanju posledica neprimenivanja ovih standarda.


PricewaterhouseCoopers d.o.o.

Ministarstvo finansija Republike Crne Gore
Odobrenje za vršenje revizije broj 01-4110/1

Beograd, 25. jun 2003. godine

Telekom Crne Gore a.d.**Konsolidovani bilans uspeha
na dan 31. decembra 2002. godine***(svi iznosi su izraženi hiljadama Eura)*

Red. broj	Pozicija	Napomena	31. decembar 2002
1	Prihod	1	39.693
2	Troškovi prodatih proizvoda (ili robe)	2	<u>(26.148)</u>
	Bruto profit		53.745
3	Amonizacija		(23.648)
4	Administrativni troškovi i troškovi prodaje	3	(30.848)
5	Troškovi kamata	6	221
6	Dobitak od investiranja		-
7	Dobitak/gubitak od kursnih razlika	7	<u>34</u>
	Neto profit pre oporezivanja i vanredne stavke		9.504
8	Vanredna stavka		-
	Neto profit posle vanredne stavke		9.504
9	Porez na dobitak	8	(3.787)
	Neto profit posle oporezivanja i vanredne stavke		5.717
10	Manjiski interes		<u>-</u>
	Neto profit/gubitak za obračunski period		<u>5.717</u>

Telekom Crne Gore a.d.

Konsolidovani bilans stanja na dan 31. decembra 2002. godine

(svi iznosi su iskazani hiljadama Eura)

Red. broj	Pozicija	Napomena	31. decembar 2002
	AKTIVA		
	Stalna imovina		201.229
	1 Nekretnijsna imovina	11	0.862
	2 Materijalna imovina	12	190.367
	Dugoročna ulaganja		4.554
	3 Dugoročne investicije	13	4.554
	Obrtna imovina		25.070
	4 Zalihe	14	1.980
	5 Potraživanja	15	21.352
	6 Gotovina i gotovinski ekvivalenti	16	738
			<u>230.853</u>
	UKUPNA AKTIVA		
	PASIVA		
	Kapital i rezerve		208.615
	7 Akcijski kapital	17	202.838
	8 Rezerve kapitala		2.229
	9 Neraspoređeni dobitak		3.548
	Dugoročne obaveze		1.570
	10 Dugoročne obaveze	18	3.570
	Kratkoročne obaveze		18.666
	11 Obaveze prema dobavljačima	21	17.939
	12 Obaveze za kamate		729
	13 Obaveze za porez na dobit		
			<u>230.853</u>
	UKUPNA PASIVA		

Lice odgovorno za sastavljanje
bilansa

Rukovodilac privrednog društva

Podgorica, 31. mart 2003. godine

Telekom Crne Gore a.d.

Konsolidovani iskaz o promenama neto imovina (kapitala)

(svi iznosi su iskazani hiljadama Eura)

	Akcijski kapital	Ostale rezerve	Neraspoređeni dobitak	Ukupno
Stanje na dan 1. januara 2002. godine (nije vršena revizija)	202.838	1.742	1.838	206.418
Neto profit	-	-	3.717	3.717
Prenos dobitka u zakonske rezerve	-	487	(487)	-
Dividende (Napomena 10)	-	-	(3.520)	(3.520)
Stanje na dan 31. decembra 2002. godine	<u>202.838</u>	<u>2.229</u>	<u>3.548</u>	<u>208.615</u>

Kao što je dalje opisano u sekciji A računovodstvenih politika "Osnove za sastavljanje finansijskih izveštaja", posledice promena računovodstvene politike u Crnoj Gori su se u potpunosti odrazile na početnom stanju akcijskog kapitala. Takav prikaz nije isti kao u finansijskim izveštajima svakog Preduzeća koji čini ovu Grupu

Telekom Crne Gore a.d.**Konsolidovani bilans novčanih tokova***(svi iznosi su iskazani u hiljadama Euro)*

	Napomene	31. decembar 2002
Gotovinski tokovi iz operativnih aktivnosti		
Gotovinski tokovi iz operativnih aktivnosti	25	39.305
Odliv gotovine na ime plaćene kamate		(114)
Odliv gotovine na ime plaćenog poreza		(475)
Neto gotovina iz operativnih aktivnosti		38.716
Gotovinski tokovi iz aktivnosti investiranja		
Odlivi na osnovu kupovine imovine, postrojenja i opreme		(21.785)
Odlivi na osnovu učenja nematerijalnih ulaganja		(4.079)
Odlivi za dote kredite		(1.055)
Prilivi od naplaćenih kredita		2.257
Prilivi od primljene kamate		171
Prilivi od primljenih dividendi		44
Prilivi po osnovu vanrednih stavki		-
Neto gotovina iz aktivnosti investiranja		(28.439)
Gotovinski tokovi iz aktivnosti finansiranja		
Prilivi od pozajmica		3.000
Odliv od pozajmica		(2.649)
Povećanje kapitala		-
Priliv po osnovu vanrednih stavki		-
Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi		(1.229)
Neto gotovina iz aktivnosti finansiranja		(1.878)
Neto (smanjenje)/povećanje gotovine i gotovinskih ekvivalenata		(3.601)
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na dan 1. januara 2002. godine (neverifikano)		4.379
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na dan 31. decembra 2002.	16	1.738

Indeks računovodstvenih politika

	Strana		Strana
A Osnov za sastavljanje finansijskih izveštaja	9	L Odloženi porez na dobit	13
B Računovodstveno iskazivanje ulaganja u preduzeća kćeri, zajednička ulaganja i pridružena preduzeća	10	M Naknade zaposlenih	13
C Preračunavanje transakcija u stranoj valuti	10	N Subvencije Vlade za nabavku osnovnih sredstava	14
D Materijalna imovina	11	O Rezervisanje	14
E Nematerijalna imovina	12	P Utvrđivanje prihoda	14
F Umanjenje vrednosti dugoročne imovine	12	Q Dividende	14
G Kratkoročni plasmani	12	R Uporedni podaci	14
H Lizing	13	S Prezentacija finansijskih izveštaja	14
I Zalihe	13		
J Potraživanja po osnovu prodaje	13		
K Gotovina i gotovinski ekvivalenti	13		

Telekom Crne Gore a.d.

Upravljanje finansijskim rizicima

Računovodstvene politike primenjene prilikom sastavljanja ovih konsolidovanih finansijskih izveštaja su sledeće:

A Osnov za sastavljanje finansijskih izveštaja

Ovi konsolidovani finansijski izveštaji predstavljaju konsolidovane finansijske izveštaje za pravno lice Telekoma Crne Gore a.d. ("Telekom"), i njegovo zavisno preduzeće Moner d.o.o. ("Moner") i zajedničko ulaganje Montenegro Card d.o.o. ("Montenegro Card"), sastavljeno su u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u Crnoj Gori.

Zakon Republike Crne Gore eksplicitno zahteva da finansijski izveštaji za godinu završenu 31. decembra 2002. budu sastavljeni primenom samo 18 Međunarodnih Računovodstvenih Standarda ("MRS"), kao što je navedeno u članu 21 Zakona o računovodstvu i reviziji u Crnoj Gori. Institut računovoda i revizora Crne Gore ("IRRCG") je prema ovom zakonu nadležan za pružanje pojašnjenja i uputstava crnogorskim preduzećima za primenu MRS-a.

U pismu od 6. juna 2002. godine IRRCG je dao uputstva da je Preduzeće obavezno da, prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja za 2002. godinu, primeni samo one MRS koji su eksplicitno navedeni u Zakonu o Računovodstvu i Reviziji, iako može dobrovoljno izabrati da primeni dodatne standarde.

Takođe IRRCG dalje naglašava da odredbe vezane za primenu standarda koje se odnose na standarde čija primena nije obavezna, nisu primenljive prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja u skladu sa propisanim standardima.

U skladu sa tim, ovi konsolidovani finansijski izveštaji su sastavljeni u skladu sa navedenim MRS-ima u Zakonu o Računovodstvu i Reviziji, i u slučajevima kada su se ovi standardi pozivali na ostale standarde, koji nisu navedeni u Zakonu, oni nisu primenjeni. Standardi koji su primenjeni su sledeći:

- IAS 1 Prezentacija računovodstvenih iskaza
- IAS 2 Zalihe;
- IAS 7 Iskazi o tokovima gotovine;
- IAS 8 Neto dobitak ili gubitak perioda, fundamentalno greške i promene u računovodstvenim politikama;
- IAS 10 Potencijalne obaveze i događaji koji nastaju nakon datuma bilansiranja;
- IAS 11 Ugovori o dugoročnoj izgradnji;
- IAS 12 Porez na dobit;
- IAS 15 Informacije koje odražavaju učinke promena cena;
- IAS 16 Nepokretnosti, postrojenja i oprema;
- IAS 17 Lizing;
- IAS 18 Prihodi;
- IAS 23 Troškovi uzajmljivanja;
- IAS 25 Evidentiranje investicija;
- IAS 24 Prezentiranje transakcija sa povezanim licima;
- IAS 28 Računovodstveno obuhvatanje investicija u pridružena preduzeća;
- IAS 30 Obelodanjivanje u finansijskim izveštajima banaka i sličnih institucija;
- IAS 31 Računovodstveno izveštavanje o interesima u zajedničkim poduhvatima;
- IAS 38 Nematerijalna ulaganja

Preduzeće je dodatno izabralo da primeni MRS 21 "Efekti promena kursa stranih valuta", MRS 27 "Konsolidovani finansijski izveštaj i Računovodstvo investicija u pridružena preduzeća", MRS 37 "Rezervisanja, potencijalne obaveze i eventualni delovi imovine" i MRS 31 "Finansijsko izveštavanje o učešću u zajedničkim ulaganjima".

Utvrdjivanje, vrednovanje i obelodanjivanje transakcija i stanja, koje nisu pokrivene predhodno navedenim standardima, pokriveno je računovodstvenim politikama koje je odobralo rukovodstvo Grupe i koje su opisane u ovim konsolidovanim finansijskim izveštajima.

Finansijski izveštaji su sastavljeni u skladu sa konceptom istorijskih vrednosti, modifikovanih za revalorizaciju osnovnih sredstava.

A Osnov za sastavljanje finansijskih izveštaja (nastavak)

Sastavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja je u skladu sa opšte prihvaćenim računovodstvenim principima i zahteva korišćenje procena i pretpostavki koje utiču na iskazane iznose imovine i obaveza obrazložena potencijalnih obaveza na dan sastavljanja finansijskih izveštaja, kao i prihode i rashode u periodu izveštavanja. Iako su procene izvršene na osnovu najboljeg znanja rukovodstva o tekućim događajima i aktivnostima, stvarni rezultati se mogu konačno razlikovati od ovih procena.

U pripremanju ovih konsolidovanih finansijskih izveštaja Grupa je izabrala da prikaže prvu primenu računovodstvenog okvira opisanog u početnom stanju akcionarskog kapitala. Takav tretman nije isti kao u samostalnim finansijskim izveštajima kompanija od koje se Grupa sastoji.

B Računovodstveno iskazivanje ulaganja u preduzeća kćeri, zajednička ulaganja i pridružena preduzeća

(1) Zavisna preduzeća

Zavisna preduzeća, su uračunata za potpunu konsolidaciju. Zavisna preduzeća u kojima Telekom ima udeo u vlasništvu iznad 50% ili više od polovine prava glasova ili drugačije rečeno pravo upravljanja finansijama i poslovnom politikom preduzeća ima pravo da uživa korist od njenih aktivnosti.

Potpuna konsolidacija uključuje konsolidovani finansijski izveštaj prikazan kao za jedno preduzeće. Sve transakcije, stanja i nerealizovani prihodi i rashodi unutar grupe su eliminisani iz konsolidovanog izveštaja. Gde je potrebno, računovodstvene politike zavisnih preduzeća su promenjene da bi osigurali konzistentnost sa računovodstvenom politikom Grupe. Povezana preduzeća čija imovina ili aktivnosti nisu materijalni čak ni u zbirnom iznosu, nisu konsolidovani ali su uključeni u investicije po nabavnoj vrednosti.

(2) Zajednička ulaganja i pridružena preduzeća

Ulaganja u zajednička ulaganja i pridružena preduzeća se iskazuju po metodi udela.

Metoda udela uključuje priznavanje u okviru bilansa uspeha Grupe, dela profita ili gubitka pridruženog preduzeća ili zajedničkog ulaganja. Udeo grupe u tim preduzećima se iskazuje u bilansu stanja u iznosu koji predstavlja udeo u neto imovini i uključuje goodwill prilikom sticanja udela. Nerealizovana dobit u transakcijama između Grupe i povezanih preduzeća i zajedničkih ulaganja je eliminisana u proporciji udela koju Grupa ima u tim preduzećima; nerealizovani gubitak je takođe eliminisan osim u slučajevima kada transakcija ukazuje na umanjenje vrednosti prenešenih sredstava. Metoda udela prestaje da se koristi kada sadašnja vrednost udela u povezanim preduzećima dostigne vrednost nula, osim ako Grupa nije preuzela obavezu ili garanciju u vezi preuzimanja povezanih preduzeća.

C Preračunavanje transakcija u stranoj valuti

(1) Valuta izveštavanja

Pozicija uključene u konsolidovane finansijske izveštaje Grupe iskazane su u valuti ("valuta izveštavanja") koja najbolje odražava ekonomsku suštinu nastalog događaja i okolnosti relevantne za taj subjekt (pravno lice). Ovi finansijski izveštaji su iskazani u Eurima.

Vlada Republike Crne Gore je 3. novembra 1999. godine donela odluku da uvede dualni valutni sistem, uvođenjem Nemačke marke kao paralelne zvanične valute. Vrednost Dinara bila je fiksirana na 20 Dinara za 1 Nemačku marku kao paralelnu zvaničnu valutu. Od 1. januara 2002. godine zvanična valuta na teritoriji Crne Gore je Euro.

C Preračunavanje transakcija u stranoj valuti (nastavak)

(2) Transakcije i salda

Transakcije u stranoj valuti se preračunavaju u valutu izveštavanja po zvaničnom kursu važećem na dan transakcije. Prihodi i rashodi po osnovu kursnih razlika koji nastaju po osnovu preračunavanja ovih transakcija, kao i po osnovu preračunavanja monetarne aktive i pasive iskazane u stranoj valuti u bilansu uspeha.

Prihodi i rashodi nastali iz operativnih aktivnosti kao i oni koji proizilaze iz aktivnosti finansiranja su prikazani u neto iznosu u okviru finansijskih rashoda.

D Materijalna imovina

Osnovna sredstva obuhvataju uglavnom mobilnu i fiksnu telekomunikacionu opremu i mrežu, radio i TV opremu, zgrade i kancelarije i IT opremu. Sva sredstva stečena pre 1. januara 2000. godine su prikazana po vrednosti zasnovanoj na proceni koju je izvršio eksterni nezavisni procenitelj, umanjenoj za amortizaciju akumuliranu u kasnijem periodu. Osnovna sredstva stečena nakon 1. januara 2000. godine su iskazana po istorijskom trošku umanjenom za akumuliranu amortizaciju.

Procenu vrednosti sredstava nabavljenih pre 1. januara 2000. godine, u vlasništvu Telekoma, izvršio je lokalni nezavisni procenitelj i procena je evidentirana u finansijskim izveštajima za 2000. godine. Po osnovu revalorizacije neto knjigovodstvena vrednost osnovnih sredstava uvođena je za Euro 56 949 (DEM 111 385). Revalorizacija je izvršena na osnovu preračuna istorijske vrednosti jugoslovenskog Dinara u Euro (preko DEM) na osnovu deviznog kursa u godini nabavke sredstava. Nije izvršeno upoređivanje sa odgovarajućim tržišnim vrednostima. Takođe, evidencije Preduzeća o istorijskoj vrednosti osnovnih sredstava i njihovo korigovanje tokom vremena za hiperinflaciju u Jugoslaviji ne omogućavaju tačno određivanje nabavne vrednosti. Kao rezultat toga, Preduzeće nije bilo u mogućnosti da primeni nijedan od osnovnih metoda priznatih Međunarodnim računovodstvenim standardima. Preduzeće je angažovalo međunarodno priznatog procenitelja kako bi izvršilo procenu vrednosti osnovnih sredstava u cilju otklanjanja ovog problema.

Povećanje sadašnje vrednosti osnovnih sredstava po osnovu revalorizacije evidentirano je direktno preko neraspoređene dobiti u okviru akcijskog kapitala. Amortizacija se vrši na revalorizovanom iznosu.

Amortizacija se vrši proporcijalnom metodom raspoređivanjem vrednosti troška ili revalorizovanog iznosa tokom ekonomskog veka korišćenja sredstva, koji su sledeći:

Zgrade	40 godina
Oprema za prenos uključujući i podvodni kablovski sistem	20 godina
Centrale	10 godina
Bazne stanice, uglavnom centrale i ostala povezana oprema	10 godina
Vozila	5-7 godina
Kompiuterska oprema	5 godina
Software za opremu mobilne telefonije	5 godina
Ostala oprema	5-16 godina

Zemljište se ne amortizuje.

Oprema uključuje troškove licence za software i njihovu primenu i poboljšanja, a koji se koriste za kontrolu telekomunikacione mreže Grupe. Najznačajnije stavke uključuju software za faktorisanje i korisnički servis u mobilnoj telefoniji, MSC i BSC software, govorna pošta i predači sistem.

Grupa nije izvršilo uvid u ekonomski vek korišćenja različitih grupa sredstava koja će biti rashodovana ili stavljena van upotrebe usled uvođenja novije tehnologije.

Troškovi pozajmljivanja, koji su povezani sa pozajmicama za finansiranje izgradnje ili nabavke osnovnih sredstava, evidentiraju se u trenutku njihovog nastanka.

D Materijalna imovina (nastavak)

Troškovi tekućeg i investicionog održavanja evidentiraju se u bilansu uspeha u periodu u kome su nastali. Troškovi značajnih popravki se evidentiraju kao povećanje sadašnje vrednosti osnovnog sredstva kada je verovatno da će buduće ekonomske koristi iznad originalno procenjenih standardnih performansi pripasti Grupi. Značajne popravke se amortizuju

tokom preostalog ekonomskog veka korišćenja sredstava. Najveći deo popravki se amortizuje u toku istog vremenskog perioda koliki je korisni vek trajanja sredstva na koji se odnose.

Lokalna telefonska mreža je konstruisana i prenešena u vlasništvo Telekoma od strane opština ili Vlade i kapitalizovana zajedno sa svom ostalom poklonjenom opremom po tržišnoj vrednosti određenoj od strane nezavisnog procenitelja 31. decembra 2000. godine i to posebno za sredstva stečena do 1. januara 2000. godine i posebno za naknadno stečena sredstva. Sredstva primljena bez naknade evidentirana su kao kapital u trenutku prijema sredstava.

Telekom takođe nema pouzdane podatke kako bi se procenilo kako je akcijski kapital određen ali je verovatno da su data sredstva uključena u njegovu vrednost. Telekom je stoga 2002. godine doneo odluku da reklasifikuje iznos od Euro 170.170 sa državnog kapitala korišćenog u prethodnom računovodstvenom okviru na akcijski kapital po novom računovodstvenom okviru, tako da se kapital Telekoma slaže sa iznosom registrovanim kod suda.

E Nematerijalna imovina

Nematerijalna imovina je vrednovana na principu nabavne vrednosti. Nakon prvobitnog priznavanja, nematerijalna imovina je vrednovana po nabavnoj vrednosti umanjenoj za ispravku vrednosti. U slučaju kada je sadašnja vrednost nematerijalne imovine veća od procenjene nadoknadive vrednosti, izvršen je opis na njenu nadoknadivu vrednost.

(1) Licence

Troškovi nabavke licence za telekomunikacije su kapitalizovani i amortizuju se ravnomerno tokom veka korišćenja licence.

Licenca se amortizuje u periodu od 25 godina. Grupa smatra da pretpostavka obnavljanja koja je definisana u MRS 38 - Nematerijalna ulaganja, da ekonomski vek korišćenja nematerijalnih ulaganja ne treba da bude duži od 20 godina je neodrživa zbog kombinacije činjenica da je period na koji je odobrena licenca 25 godina i da će ograničeni resursi koji su dodeljeni Telekomu ovom licencom biti i dalje potrebni tako da će biti u mogućnosti da nastave svoje osnovno poslovanje i nakon 20 godina.

Ova licenca je izdata 1. januara 2002. godine i važi 15 godina do 1. januara 2017. godine, kada Monet ima pravo da obnovi licencu, do 10 godina, po nominalnoj vrednosti. Troškovi nabavke licence za telekomunikacije su kapitalizovani i amortizuju se ravnomerno tokom veka korišćenja licence.

F Umanjenje vrednosti dugoročne imovine

Osnovna sredstva, dugoročna potraživanja, uključujući i "goodwill" i nematerijalna ulaganja nisu procenjena za indikatore smanjenja vrednosti kad god događaji ili promene u okolnostima ukazuju da sadašnja vrednost nije nadoknadiva, jer MRS 36 "Umanjenje vrednosti" ne čini sastavni deo računovodstvenog okvira koji je objašnjen u osnovama sastavljanja finansijskih izveštaja.

G Kratkoročni plasmani

Svi ostali plasmani se iskazuju po istorijskom trošku nabavke, umanjenom za iznos za koji rukovodstvo proceni da neće moći biti u celini nadoknađeni. Nevedena procena se uglavnom vrši na osnovu uvida u vrednost neto imovine pravnog lica u koje je investirano.

Nabavka i prodaja plasmana se evidentira na dan nastanka transakcije, dan kada se Grupa obaveže da će kupiti ili prodati plasman.

H Lizing

Sredstva iznajmljena u skladu sa ugovorima u lizingu, koja na Grupu prebacuju sav rizik i nadoknade u vezi sa vlasništvom (finansijski lizing) su prikazana kao da su u potpunosti nabavljena. Na početku ugovora o finansijskom lizingu, sredstvo je prikazano u okviru Materijalne imovine i prikazan je obaveza za iznos obaveze za lizing. Otplata lizinga se sastoji od elementa kapitala, koji umanjuje preostalu obavezu elementa kamate, koji se registruje u bilansu uspeha. Trenutno nema finansijskog lizinga.

Lizing sredstava nad kojima se rizik i nagrada vezane za vlasništvo zadržavaju na preduzeću koje daje sredstva u lizing, se klasifikuju kao operativni lizing. Plaćenja vezana za operativni lizing su direktno prikazana u konsolidovanom bilansu uspeha na osnovu direktnog metoda u toku vremenskog perioda trajanja lizinga.

I Zalihe

Zalihe se vode po nižoj vrednosti od cene koštanja ili neto realizovane vrednosti. Zalihe uglavnom obuhvataju rezervne delove za opremu SIM kartica i vaučere za mobilne telefone. Troškovi rezervnih delova za opremu se određuje na osnovu metode specifične identifikacije. SIM kartice i vaučeri se vrednuju metodom prva ulazna-prva izlazna (FIFO).

J Potraživanja po osnovu prodaje

Potraživanja po osnovu prodaje se iskazuju po fakturnoj vrednosti umanjenoj za ispravku vrednosti sumnjivih i spornih potraživanja

K Gotovina i gotovinski ekvivalenti

Gotovina i gotovinski ekvivalenti se iskazuju po nominalnoj vrednosti. U svrhu sastavljanja bilansa novčanih tokova gotovina i gotovinski ekvivalenti obuhvataju gotovinu u blagajni, čepozite kod banaka i ostale visoko likvidne plasmane čiji je rok dospeća do tri meseca ili manje i bankarska prekraćenja. Bankarska prekraćenja su uključena u pozajmice u okviru tekućih obaveza u bilansu stanja.

L Odloženi porez na dobit

Odloženi porez na dobit se evidentira u potpunosti, upotrebom metoda obaveza ili na privremene razlike između poreske osnovice potraživanja i obaveza i njihove knjigovodstvene vrednosti iskazane u konsolidovanim finansijskim izveštajima. U svrhu obračuna odloženog poreza na dobit koriste se trenutno važeće poreske stope.

Odložena poreska sredstva se priznaju u iznosu za koji se misli da će kroz budući profit za oporezivanje vremenske razlike moći da budu realizovana.

Odloženi porez na dobit obuhvata i privremene razlike koje proizilaze iz ulaganja u preduzeća kćeri, povezana preduzeća i zajednička ulaganja, osim u slučajevima kada se trenutak realizacije privremene razlike može kontrolisati i kada je verovatno da privremene razlike neće biti realizovane u doglednoj budućnosti.

M Naknade zaposlenih

Obaveze po osnovu otpremnina i jubilarnih nagrada.

Telekom i Montel su po Kolektivnom ugovoru o radu u obavezi da isplati otpremnina u iznosu od 10 minimalnih mesečnih zarada ostvarenih u Preduzeću i između 3 i 9 minimalnih mesečnih zarada po osnovu jubilarnih nagrada kao što su:

10 godina rada u Preduzeću	3 osnovne cene rada
20 godina rada u Preduzeću	5 osnovnih cena rada
30 godina rada u Preduzeću	7 osnovnih cena rada
39 godina i 34 godina rada (respektivno za muškarce i žene)	9 osnovnih cena rada

Obaveze Grupe su ograničene na period važenja Kolektivnog ugovora o radu. Rukovodstvo Grupe veruje da svojim delovanjem u prošlosti nije stvorilo obavezu da nastavi sa pružanjem ovih beneficija svojim radnicima nakon isteka trenutno važećeg Kolektivnog ugovora. U ovim konsolidovanim finansijskim izveštajima nije izvršeno rezervisanje za troškove jubilarnih nagrada nakon isteka njegovog važenja.

Telekom Crne Gore a.d.

Upravljanje finansijskim rizicima

M Naknade zaposlenih (nastavak)

Prema domaćim zakonima, Grupa mora da plati doprinose za Penziono i invalidsko osiguranje po propisanim ratama od strane države bazirano na bruto zaracama. Jednom kada je doprinos plaćen, Grupa nema daljih obaveza plaćanja. Troškovi socijalnog osiguranja su uknjiženi u istom periodu kada i plata na koju se odnose i vode se kao troškovi radnika.

Prema ponovo dogovorenom Kolektivnog ugovora o radu, Grupa je dužna da plati godišnje svim zaposlenima određene beneficije. Regres za odmor u iznosu od 4 prosečne plate, zimnice u visini 1/2 prosečne plate. Beneficije su uknjižene u periodu na koji se odnose.

N Subvencije vlade za kupovinu osnovnih sredstava

Subvencije Vlade su utvrđene po realnoj vrednosti gde je postojala razumna sigurnost da će subvencija biti prilikom isplata i da će Grupa poštovati sve uslove subvencije.

Subvencije Vlade koje se odnose na nabavku osnovnih sredstava su po starom računovodstvenom okviru uključene su državni kapital. Kao što je opisano u sekciji D uključene su ili u akcijski kapital ili u zakonske rezerve.

Amortizacija osnovnih sredstava koja su nabavljena iz subvencija se evidentira u bilansu uspeha tokom ekonomskog veka trajanja.

O Rezervisanja

Grupa ima tekuće pravne ili povezane obaveze koje su nastale kao posledica događaja u prošlosti, za koje je sigurno da će izazvati odliv sredstva po osnovu izmirivanja obaveza i za koje se može pouzdano proceniti taj iznos. Kada Grupa očekuje da će izvršeno rezervisanje biti nadoknadeno, na primer putem osiguranja, naknada se registruje kao odvojena stavka aktive, ali tek u trenutku kada naknada postane izvesna.

Grupa vrši rezervisanje za ugovore za koje se očekuje da će očekivane koristi od ugovora biti manje od nezbečnih obaveza koje proizilaze iz ugovora.

Rezervisanje za restrukturiranja obuhvata kazne za prekid lizinga i kazne za prekid ugovornog odnosa sa zaposlenima, i vrši se u periodu u kome Grupa postaje zakonski obavezna ili je stvorena obaveza plaćanja. Za troškove tekućih aktivnosti Grupa ne vrši rezervisanje unapred.

P Utvrđivanje prihoda

Prihodi, koji ne obuhvataju porez na promet, sastoje se od prihoda za pružene usluge i isporučene proizvode. Prihodi od svih usluga se evidentiraju u periodu kada su nastali. Računovodstvene politike koje se odnose na određene stavke prihoda prikazane su detaljnije u napomeni E Prihodi.

Q Dividende

Dividende se evidentiraju u finansijskim izveštajima Grupe u periodu u kome su odobrene od strane akcionara Grupe.

R Uperedni podaci

Nisu prikazani uporedni finansijski izveštaji.

S Prezentacija finansijskih izveštaja

Iako Grupa posluje u četiri poslovna segmenta: poslovi javnog telefonskog servisa, poslov. mobilne telefonije, poslov. prenosa i emitovanja radio-televizijskih programa i poslov. javnih govornica, Grupa nije pripremila posebne izveštaje po segmentima.

Zakon o radio-difuziji obavezuje Grupu da prenese svoj radio i televizijski segment na posebno pravno lice. Ovaj prenos nije posebno obrazložen kao prekid poslovanja.

Faktori finansijskog rizika

Grupa je izložena različitim finansijskim rizicima, uključujući kreditni rizik, rizik likvidnosti, rizik od promena deviznih kurseva kao i rizik od promena kamatni stopa. Grupa ne koristi finansijske derivare niti vrši hedžing kako bi se obezbedila od navedenih rizika.

Ne postoji okvir za formalno upravljanje rizicima u okviru Grupe. Upravni Odbor se uglavnom fokusira na upravljanje kreditnim i rizikom likvidnosti kako bi se umanjili mogući gubici.

(i) Kreditni rizik

Telekom nema značajni kreditni rizik zbog diversifikovane baze kupaca osim za ukupnu izloženost Ministarstvima i Agencijama Vlade Crne Gore u iznosu od Euro 2.000 hiljada na dan 31. decembra 2002. godine i Elektroprivredi Crne Gore ("Elektroprivreda") u iznosu od Euro 1.607 hiljada. Monet nema značajnu koncentraciju kreditnog rizika.

(ii) Rizik likvidnosti

Obazrivo upravljanje rizikom likvidnosti podrazumeva održavanje gotovine i hartija od vrednosti ko ima se može trgovati, sposobnost finansiranja kroz adekvatne izvore i mogućnost održavanja pozicije na tržištu. Projekti koji zahtevaju značajna ulaganja su delimično finansirani od strane dobavljača.

(iii) Rizik od promene kurseva stranih valuta

Poslovanje Grupe je izloženo jednim delom riziku od promena kursa strane valute uglavnom u odnosu na specijalna prava vučenja (SDR) i US dolar koji su korišćeni za iznirenje putovanja i rashoda od međunarodnog saobraćaja.

(iv) Rizik promena kamatnih stopa

Grupa ima ograničene kamatonosne pozajmice. Kamatonosna imovina se uglavnom odnosi na depozite i kredite odobrene crnogorskim preduzećima i bankama sa fiksnom kamatnom stopom.

Indeks za napomene uz konsolidovane finansijske izveštaje	Strana
1 Prihodi	17
2 Troškovi prodanih proizvoda	20
3 Administrativni troškovi i troškovi prodaje	20
4 Prestanak poslovanja	21
5 Troškovi zaposlenih	21
6 Prihodi od kamata	21
7 Dobitak od kursnih razlika	21
8 Troškovi poreza na dohodak	22
9 Zarada po akciji	22
10 Dividenda po akciji	22
11 Nematerijalna imovina	23
12 Materijalna imovina	24
13 Dugoročna ulaganja	25
14 Zalihe	25
15 Potraživanja	26
16 Gotovina i gotovinski ekvivalenti	26
17 Kapital i rezerve	26
18 Dugoročne obaveze	27
19 Pozajmice	27
20 Odložene porez	28
21 Obaveze prema dobavljačima	29
22 Obaveze za porez na dobit	29
23 Potencijalne obaveze	30
24 Ugovorene obaveze	31
25 Gotovinski tokovi iz operativnih aktivnosti	32
26 Transakcije sa povezanim pravnim licima	32

Telekom Crne Gore a.d.

Napomene uz konsolidovane finansijske izveštaje

(svi iznosi su iskazani u milijardama Eura (koliko nije drugačije naznačeno))

1 Prihodi

	2002
Prihodi iz fiksne telefonije	
Prihodi od odlaznih domaćih i međunarodnih poziva (a)	37.949
Mesečna pretplata (b)	4.824
Prihodi od interkonekcije	
- ProMonte (c)	(9.039)
- međunarodni	
- međunarodni pozivi upućeni u Crnu Goru preko Telekomu Srbije (d)	1.399
- IPTT (e)	7.063
- direktno (f)	4.168
	<u>66.342</u>
Mobile service revenues	
Pre-paid prihodi (g)	11.820
Post-paid prihodi (g)	6.847
Prodaja aparata (h)	296
Roaming prihodi (i)	1.415
	<u>20.378</u>
Ostali prihodi	
Prihodi od Radio i TV difuzije (j)	1.662
Prihodi od uključivanja novih pretplatnika	816
Prihodi od zakupa i održavanja vodova	288
Telegraf, Telex	239
Prihodi iz ISDN usluga	106
Ostali prihodi (k)	42
	<u>3.153</u>
Ukupni prihodi	<u>89.893</u>

(a) Prihodi od odlaznih domaćih i međunarodnih poziva

Prihodi od odlaznih poziva u Srbiji i Crnoj Gori (domaćih) i međunarodnih se naplaćuju od korisnika Telekomu. Deo prihoda od poziva upućenih domaćim operaterima mobilne telefonije i međunarodnih poziva se plaća na osnovu tranzita i destinacija operatera mreža kojima su pozivi upućeni.

(b) Mesečna pretplata

Mesečna pretplata se faktoriše korisnicima usluga Preduzeća bez obzira na njihovo korišćenje Telekomove mreže. Telekomova pretplata koja se faktoriše korisnicima uključuje pored naknade za korišćenje linija i pretplatu koju Telekom naplaćuje u ime Radio Televizije Crne Gore ("RTV") i u ime sopstvene Telekomove poslovne jedinice Radio-difuznog centra ("RDC"). Iznosi koji su naplaćeni u ime RTV su isplaćivani RTV-u i nisu uključeni u prihode naplaćene pretplate u 2002. godini su iznosile Euro 3.432. RTV snosi rizik naplate posluživanja. Iznosi koji su fakturisani u ime RDC su klasifikovani kao Prihodi od Radio i TV difuzije (videti Napomenu 1 i u daljem tekstu).

Telekom Crne Gore a.d.

Napomene uz konsolidovane finansijske izveštaje

(svi iznosi su iskazani u hiljadama Evra ukoliko nije drugačije naznačeno)

1 Prihodi (nastavak)

(c) Prihodi od interkonekcije – ProMonte

Prihodi od interkonekcije sa ProMonte-om obuhvataju prihode od operatera mobilne telefonije za saobraćaj u ProMonte-ovoj mreži a završio se u Telekom-u ili je preko Telekom-ove mreže usmeren dalje.

Od jula 1996. do 31. decembra 2000. godine, potraživanja i obaveze između Telekoma i ProMonte-a su bile nerešene zbog različitih neslaganja. U roku 2001. godine, Telekom i ProMonte su postigli dogovor o uslovima za interkonekciju i izvršili poravnaje preostalih Telekomovih neto obaveza od Euro 4.359 na dan 31. decembra 2000. godine. Izmirenje obaveza je izazvalo deinvesticije 9% akcija koje je Telekom imao u ProMonte-u u iznosu od Euro 4.602. Nakon poravnaja u 2001. godini, Telekom i ProMonte su izmirivali redovno svoje međusobne obaveze od interkonekcije.

(d) Prihodi od interkonekcije međunarodnih razgovora usmereni u Crnu Goru preko Telekoma Srbije

Prihodi od interkonekcije od Telekoma Srbije predstavljaju procenjene prihode od međunarodnog saobraćaja upućenog u mrežu Crne Gore preko Telekoma Srbije od 1. jula 2002. godine, kada je Telekom Crne Gore počeo sa potpisanim direktnim međunarodnim obračunom (videti u daljem tekstu). Do 31. marta 2003. godine nije postojao još uvek finalizovan ugovor između Telekoma Crne Gore i Telekoma Srbije o izmiranjima za međunarodni saobraćaj ili saobraćaj koji je potekao iz Telekoma Srbije ili mobilnih operatera u Srbiji, a koji je završen ili izmirirao preko mreže Telekoma Crne Gore. Upravo zato što je dogovor o međunarodnom saobraćaju bio postignut i da će u skladu sa njim prihodi i rashodi od međunarodnog saobraćaja koji su potekli ili se završili u inostranim mrežama biti priznati koristeći najbolju moguću procenu uprave koja se odnosi na minute saobraćaja i tarife po minute.

U prošlosti nije bilo nikakvih poravnaja saobraćaja pristiglog ili upućenog Telekomu Srbije ili operaterima mobilne telefonije u Srbiji (preko mreže Telekoma Srbije) i moguće je da će obe strane imati izvesne troškove na očekivanoj osnovi kada sporazum između Telekoma Srbije i Crne Gore bude postignut. U skladu sa tim, prihodi i rashodi od interkonekcije sa Telekomom Srbije ili operaterima mobilne telefonije u Srbiji nisu utvrđeni u ovom finansijskom izveštajima.

(e) Prihodi od interkonekcije – ZJPTT

Ovi prihodi predstavljaju većinu prihoda od dolaznog međunarodnog saobraćaja pre 1. jula 2002. godine, da kada je većina obračuna međunarodnog saobraćaja za Srbiju i Crnu Goru išla preko Zajednice JPPT ("ZJPTT"). Telekomu su bili dostupni vrlo limitirani podaci vezani za međunarodni obračun od strane ZJPTT i Uprava Telekomu je morala da napravi značajne procene kako bi utvrdila prihode i rashode od ove vrste saobraćaja od 1. jula 2002. Kako je deo Telekomovih prihoda i rashoda u vremenu poslovanja preko ZJPTT-a tokom 2001. i od 1. januara 2002. do 30. juna 2002. godine računat kao 6,91% ukupnog međunarodnog saobraćaja Srbije i Crne Gore, a ne kao svami saobraćaj kao što od Crne Gore. Upravo zato što je Telekom Crne Gore nije mogao da iskoristi nijedan od Telekomovih internih podataka kako bi izvršio ukalkulisanje za dolazni i odlazni međunarodni saobraćaj, jer su se njihova iznenađenja samo odnosila na saobraćaj upućen u Crnu Goru.

Telekom Crne Gore je jedna od strana u ZJPTT-u zajedno sa Telekomom Srbije, Poštom Crne Gore i Poštom Srbije. Upravo zato što je Telekom Crne Gore trenutno nije u mogućnosti da proceni efekte na finansijski položaj i rezultate poslovanja Telekoma Crne Gore, ukoliko bi to bilo bitno, prilikom bilo koje naredne transformacije ili rasformiranja ZJPTT.

(f) Prihodi od interkonekcije- direktni međunarodni saobraćaj

Ovi prihodi predstavljaju prihode od međunarodnih dolaznih poziva iz zemalja sa kojima je Telekom Crne Gore uspostavio direktne međunarodne obračune. Pre 1. jula 2002. godine, Telekom je imao međunarodne obračune sa malim brojem zemalja koji su bili vršeni van ZJPTT. Tokom druge polovine 2002. godine zaključen je veliki broj direktnih ugovora za interkonekciju.

Prihodi i rashodi od interkonekcije su prikazani u bruto iznosu u ovim finansijskim izveštajima. Iznosi obaveza prema i potraživanja od istih operatera su prikazani u neto iznosu u slučaju da postoji pravo kompenzovanja tih iznosa.

Telekom Crne Gore a.d.

Napomene uz konsolidovane finansijske izveštaje

(svi iznosi su iskazani u hiljadama Eura ukoliko nije drugačije naznačeno)

l Prihodi (natavak)

(g) Pre-paid i post-paid prihodi

Prihodi od pre-paida i post-paida obuhvataju prihode od pretplate, prihode i rashode od lokalnih i međunarodnih odlaznih poziva, prihode od aktivacije i prihode od roaminga pripisanih od Monetovih pre-paid i post-paid korisnika, respektivno.

Monet ostvaruje prihode po osnovu pružanja usluga mobilna telefonije, prihode od aktivacije i prodaje opreme za mobilne telefone. Prihodi se evidentiraju u bilansu uspeha u neto iznosu umanjeni za porez na promet.

Prihod od usluga mobilne telefonije nastaje obezbeđivanjem pristupa mreži (prihod od aktivacije) i korisnja mreže (prihod od utrošenih minuta). Prihod od aktivacije za postpaid korisnike se naplaćuje jednom mesečno unapred i evidentira se u periodu na koji se odnosi. Prihod od utrošenih minuta za postpaid korisnike se naplaćuju jednom mesečno retroaktivno i evidentiraju se u periodu kada su minuti utrošeni. Prihod od utrošenih minuta za prepaid korisnike se takođe evidentiraju u periodu kada su minuti utrošeni.

Prihodi i troškovi od aktivacije korisnika se ravnomerno raspoređuju tokom prosečnog veka korisnika; troškovi od aktivacije iznad nivoa prihoda od aktivacije se evidentiraju kao trošak u trenutku nastanka. Prihodi od aktivacije se odnose na specifičnu jednokratnu promenu koja nastaje prilikom uključivanja korisnika na mrežu. Troškovi aktivacije se uglavnom odnose na proviziju dilera za priključanje novog korisnika i troškove SIM kartica.

(h) Prodaja mobilnih telefona

Prodaja mobilnih telefona korisnicima nije uobičajna poslovna delatnost Moneta. Međutim, u 2002. godini Monet je imao marketinšku akciju prodaje subvencionisanih mobilnih telefona postpaid korisnicima u kojoj je prodano 5 300 mobilnih telefona koji su sklopili ugovor o korišćenju usluga Moneta na 24 meseca. Prihodi i troškovi od prodanih mobilnih telefona su evidentirani u istom periodu.

(i) Prihodi od Radio i TV difuzije

Prihodi od Radio i TV difuzije se odnose na iznose fakturisane kroz mesečnu pretplatu korisnicima Telekomu, a u ime RDC.

(j) Prihodi roaming usluga

Prihodi roaming usluga obuhvataju primanja od drugih mobilnih operatera čiji su korisnici koristili Monet-ovu mrežu za dolazeće i odlazeće pozive tokom boravka u Crnoj Gori.

(k) Ostali prihodi

Ostali prihodi obuhvataju uglavnom prihode od ostalih dodatnih usluga koje Telekom pruža svojim korisnicima, kao što su listing poziva, govorna pošta i ostale prihode koji nastaju iz Telekomovog poslovanja. Ostali prihodi takođe obuhvataju iznose fakturisane za priključak novih korisnika na fiksnu mrežu. Ovi prihodi se priznaju u bilansu uspeha kada je korisnik priključen.

Telekom Crne Gore a.d.

Napomene uz konsolidovane finansijske izveštaje

(svi iznosi su iskazani u milijardama EUR, ukoliko nije drugačije naznačeno)

2 Troškovi prodatih proizvoda

Sledeće stavke su uključene u utvrđivanje troškove prodatih proizvoda:

	2002
Rashodi iz interkonekcije	
- ProMonte	(8.449)
- međunarodni	
- međunarodni pozivi iz Crne Gore upućeni u ureduzastvo preko Telekomu Srbije	(538)
- ZIPTT	(4.919)
- direktno	(1.828)
Troškovi roaminga	(1.74)
Troškovi distribucije telefonskih računa preko Pošte Crne Gore	(1.358)
Troškovi održavanja	(2.751)
Troškovi rezervnih delova i ostalog materijala	(492)
Gorivo i električna energija	(1.132)
Marketingški troškovi (Montepano)	(619)
Obuke i seminari	(419)
Troškovi od prodatih mobilnih telefona	(796)
Ostali troškovi	(2.445)
Troškovi prodatih proizvoda	(26.148)

3 Administrativni troškovi i troškovi prodaje

Troškovi administracije i troškovi prodaje sastoje se od sledećih stavki:

	2002
Troškovi zaposlenih (Napomena 5)	(12.825)
Debitax / (gubitak) od rashodovanja osnovnih sredstava (Napomena 26)	(1.517)
Troškovi transporta	(263)
Zakupnine	(382)
Reklame	(1.320)
Troškovi održavanja	(276)
Reprezentacija	(173)
Osiguranje	(281)
Provizija banaka	(933)
Porezi na imovinu i ostali porezi	(1.124)
Troškovi licence	(813)
Otplata za liha	(76)
Ispisak vrednosti godišnjavanja	(1.754)
Sponzorstva	(1.658)
Vršak osnovnih sredstava	406
Ostalo	(1.267)
Ostali poslovni rashodi	(30.848)

22

Telekom Crne Gore a.d.

Napomene uz konsolidovane finansijske izveštaje

(svi iznosi su iskazani u hiljadama Eura osim ako nije drugačije naznačeno)

4 Prestanak poslovanja

U skladu sa novim Zakonom o Radio-difuziji u Crnoj Gori ("Zakon o radio-difuziji"), koji je na snazi od 23. novembra 2002. godine, Republika Crna Gora osniva javno preduzeće Radio-difuzni centar ("RDC"). U skladu sa Zakonom o radio-difuziji, Telekom je dužan da do 31. decembra 2003. godine iz svog sastava izdvoji sva sredstva Radio i TV difuzije i zaposlene; to u toku nekoliko koraka predviđenih Zakonom o radio-difuziji na sledeći način:

- Do 30. aprila 2003. godine RDC bi trebalo da bude izdvojen kao nezavisno preduzeće od Telekoma Crne Gore sa operative strane, a koje će i dalje poslovati u sastavu Telekoma;
- Do 30. juna 2003. godine Telekom treba da pripremi šebnu bilans na osnovu stanja u poslovnim knjigama na dan 31. decembra 2002. i da preduzme sve neophodne korake za izdvajanje preduzeća;
- Do 31. decembra 2003. godine, Telekom treba da donese sva neophudna akta na osnovu kojih će se izvršiti upis RDC-a u sudski registar.

Prečan pravni način na koji će se izvršiti transformacija još uvek nije definisan. Zakon o radio-difuziji će možda dovesti promene pre nego što transakcija bude završena. Preduzeće nije izvršilo uvid u smanjenje vrednosti sredstava i nikakav gubitak od smanjenja vrednosti sredstava nije priznat vezano za Telekomovu radio-difuzno poslovanje.

Podaci Preduzeća vezani za poslovanje radio-difuzije nisu potpuni. Sredstva su interno organizovana u dve poslovne jedinice Telekoma Crne Gore i na dan ovog finansijskog izveštaja ne postoji finansijska lista sredstava i obaveza koja će biti prebačena na RDC. Tokom 2002. godine, Telekom je ostvario prihod od radio-difuzije u iznosu od Euro 1.562. Računovodstveni sistem Preduzeća ne daje mogućnost da se proceni vrednost usluga koje obezbeđuju pomenute poslovne jedinice za ostale poslovne jedinice u okviru Telekoma Crne Gore ali pak da se obračunaju u potpunosti i dovoljno precizno troškovi pomenutih jedinica koje bi trebalo prebaciti na RDC i zbog toga je Preduzeće iskazalo sve rezultate ovog poslovanja i finansijski položaj kao jedinstveni segment izveštavanja (uključujući i operacije koje prestaju sa poslovanjem).

5 Troškovi zaposlenih

	2002
Neto zarade i naknade	7.674
Porezi i doprinosi na zarade i naknade	7.918
Ostali lični rasходи	3.232
Ukupni troškovi zaposlenih	18.825

Prosečan broj zaposlenih u 2002. godini je bio 1.466.

Detalne naknade obuhvataju troškove različitih beneficija zaposlenima u skladu sa Telekomovim i Monetovim kolektivnim ugovorima, kao što su naknade troškova prevoza, zimske topl. obroci i ostalo.

6 Prihodi od kamata

	2002
Troškovi kamata	(119)
Prihodi kamata	340
	221

7 Dobitak od kursnih razlika

Računovodstveni sistem ne dozvoljava konzistentnu kalkulaciju pozitivnih i negativnih kursnih razlika. Sve pozitivne i negativne kursne razlike su iskazane u okviru troškova finansiranja iako su iste ostvarene na osnovu prihoda i rashoda poslovanje pre nego od finansijskih aktivnosti.

Telekom Crne Gore a.d.

Napomene uz konsolidovane finansijske izveštaje

(svi iznosi su iskazani u hiljadama Euroa ukoliko nije drugačije naznačeno)

8 Porez na dobitak

	2002
Tekući porez	(1.078)
Odloženi porez (Napomena 21)	(2.705)
	<u>45.787</u>

Porez na dobitak Grupe pre oporezivanja se razlikuje od teoretskog iznosa koji bi se dobio koristeći poresku stopu koja je važeća u Crnoj Gori:

	2002
Profiti pre oporezivanja	<u>9.334</u>
Porez računat koristeći stopu od 20% i 15% do Euro 100 (2001: 20%; 15% do Euro 100)	(1.897)
Neaktivni poreski kredit za investicije	286
Troškovi koji se ne priznaju za svrhu oporezivanja	(687)
Nenačehnačiv porez na dohodak Monet-ovih dividendi	(397)
Nepriznati poreski gubici	(1.111)
Ostalo	19
Troškovi poreza	<u>(3.787)</u>

9 Zarada po akciji

	2002
Neto profiti koji pripada akcionarima (Euro 000)	2.717
Prosječan ponderisan broj izdatih akcija (u hiljadama)	14.173
Osnovna zarada po akciji (Euro centi po akciji)	1680

10 Dividenda po akciji

Tokom 2002 godine, dividende u iznosu od Euro 3.320 su deklarirane u odnosu na raspodelu dobiti iz 2001 godine i isplaćene su akcionarima. Dividenda po akciji je iznosila Euro centi 10,36 po akciji. Na dan 31. Decembar 2002 nisu još uvek bile deklarirane dividende, a koje se odnose na raspodelu profita za 2002 godinu.

Telekom Crne Gore a.d.

Napomene uz konsolidovane finansijske izvještaje

(svi iznosi su iskazani u hiljadama Euro ukoliko nije drugačije naznačeno)

11 Nematerijalna imovina

	Licenca za fiksnu telefoniju	Licenca za mobilnu telefoniju	Ostala Nemateri- jalna imovina	Ukupno
Godina završena 31. decembra 2002. godine				
Sadašnja vrednost - početno stanje	1.534	1.535	1.323	6.616
Nabavka	2.502	2.787	-	5.089
Troškovi amortizacije (Napomene 3, 26)	(236)	(280)	(341)	(843)
Sadašnja vrednost - krajnje stanje	<u>5.900</u>	<u>4.080</u>	<u>882</u>	<u>10.862</u>
Stanje 31. decembra 2002. godine				
Nabavna vrednost	6.135	4.346	1.707	12.189
Isprijava vrednosti	(236)	(286)	(825)	(1.327)
Sadašnja vrednost	<u>5.900</u>	<u>4.080</u>	<u>882</u>	<u>10.862</u>

Licenca za fiksne linije

Agencija za Telekomunikacije Republike Crne Gore je izdala 27. decembra 2001. godine Telekomu posebnu licencu za obavljanje javnih fiksnih telekomunikacionih usluga, a koja je važeća od 1. januara 2002. godine za period od 25 godina. Licenca obezbeđuje Telekomu pored prava da nastavi, održava i konstantno poslovanju javne centrale za fiksnu telefonsku mrežu, i pravo na određene radio frekvencije, od kojih je najznačajnija radio frekvencija koja će se koristiti za UMTS mobilna mreža.

Licenca je prvobitno štala monopol Telekomu nad fiksnim telekomunikacijama sve do 1. januara 2004. godine, ali je monopol je nedavno uspešno osporen na osnovu nesaglasnosti sa Ustavom Republike Crne Gore i zvanično ukinut. Preduzeće ima pravo da dobije bezuslovni produžetak od 10 godina nakon isteka vremena na koju je licenca prvobitno data. Licenca se trenutno amortizuje u vremenskom periodu od 25 godina. Tokom 2001. i 2002. godine plaćena je naknada za korišćenje licenca u iznosu od Euro 6.136. Pored tog jednokratnog iznosa Preduzeće je dužno da plati iznos od 1% od godišnjih prihoda licenca.

Licenca mobilne telefonije

Opšta licenca za vođenje GSM 900 MHz mobilne telefonije odobrena je 1. januara 2002. godine na period od 15 godina. Po isteku trajanja licenca Agencija će izdati novu licencu na period od najmanje 10 godina, na zahtev korisnika licenca pocnutog godinu dana pre isteka licenca. Licenca zahteva poštovanje određenih uslova. Do 31. decembra 2002. godine Preduzeće nije prekršilo nijedan od ovih uslova.

Telekom Crne Gore a.d.

Napomene uz konsolidovane finansijske izveštaje

(svi iznosi su iskazani u hiljadama Euro ukoliko nije drugačije naznačeno)

12 Materijalna imovina

	Zemljište	Zgrade	Oprema	Namještaj i ostalo	Investicije u toku i avansni za osnovna sredstva	Ukupno
Godina završena 31. decembrom 2002. godine						
Sadašnja vrednost - početno stanje	1.525	130.513	52.612	276	5.790	191.916
Nabavke (a)	326	1.190	1.329	246	20.129	23.220
Transferi (b)	-	6.517	6.397	376	(13.634)	(344)
Amortizacija (Napomenama 3,26)	-	(12.754)	(9.747)	(304)	-	(22.805)
Rashodovanja (c)	-	(697)	(824)	(4)	(92)	(1.517)
Krajnje stanje- sadašnja vrednost	<u>2.848</u>	<u>124.769</u>	<u>49.767</u>	<u>790</u>	<u>12.193</u>	<u>190.367</u>
Na dan 31. decembra 2001. godine						
Napovna vrednost	2.848	216.111	94.286	1.187	12.193	386.625
Ispravka vrednosti	-	(151.342)	(44.119)	(397)	-	(196.258)
Sudninja vrednost	<u>2.848</u>	<u>124.769</u>	<u>49.767</u>	<u>790</u>	<u>12.193</u>	<u>190.367</u>

a) Nabavke tokom perioda se uglavnom odnose na investicije u digitalizaciju mreže, razvijanje mreže optičkim kablovima i napredniji lokalnih distributivnih mreža. Tokom 2002. godine Telekom je takođe nabavio novu opremu za svoje Radio-difuzna poslovnu jedinicu. Mreže je nastavio da ulaže u svoju mrežu za mobilnu telefoniju.

(b) Transferi se odnose na prenos sa zaliha u iznosu od Euro 344.

(c) Grupa je izvršila popis osnovnih sredstava i utvrđeno je da nedostaju ili su zastarela sredstva sa sadašnjom vrednošću od Euro 1.617.

Tokom 2002. godine Telekom je izvršilo ponovnu procenu preostalog korisnog veka trajanja centrala i zgrada. Kao rezultat toga, troškovi amortizacije navedeni gore uključuju uticaj promenjenih korisnih vekova trajanja centrala (sa preko 14,3 godine na 10 godina) i zgrada (sa 33-36 % na 40 godina). Ovaj efekat je rezultirao u povećanju troškova amortizacije od Euro 1.758.

Telekom nije izvršilo ponovnu procenu korisnog veka trajanja ostalih kategorija osnovnih sredstava. Konstantna modernizacija i digitalizacija Telekomove mreže je učinila mnoga sredstva i opremu zastarelima i neupotrebljivom. Preduzeće namjerava da izvrši detaljnu procenu vrednosti osnovnih sredstava koja će takođe obuhvatiti i procenu korisnog veka trajanja svih kategorija osnovnih sredstava.

Grupa nije razmatralo smanjenje vrednosti ili izvršilo uvid u postojanje indikatora stanjenja vrednosti u skladu sa tim, moguće je da posredna sredstva ili grupe sredstava čije sadašnje vrednosti prevazilaze njihove tržišne vrednosti.

Grupa ne poseduje svu neophodnu dokumentaciju o vlasništvu nad značajnim delom zemljišta i zgrada.

Telekom Crne Gore a.d.

Napomene uz konsolidovane finansijske izveštaje

(svi iznosi su iskazani u milijardama Eura osim ako nije drugačije naznačeno)

13 Dugoročna ulaganja

2002

Dugoročna potraživanja (a)	2.729
Ostale investicije (b)	
Zal Lovćen	37
Montmak	-
Hipotekarna banka	15
Jugobanka	-
Investiciona banka	-
Poštanska Štedionica	127
Internet Crne Gore	196
Montenegrobanka	-
Post banka	15
Crnogorska komercijalna banka	930
Bel Pagette	-
	1.370
Kredit za menadžere Monet-a (c)	454
Ukupni dugoročni finansijski plasmani	4.554

(a) Dugoročna potraživanja uključuju sigurnosni depozit od Euro 2.500 koji je se odnosi na ugovor o kupovini AXE 10 opreme za digitalni centar od Ericsson Nikola Tesla Zagreb. Depozit je dat 8. oktobra 2002. godine sa fiksnom kamatnom stopom od 7,5% godišnje i tokom raspisa 31. decembra 2005. godine. Ostala Euro 229 pripadaju odloženim troškovima aktiviranja.

(b) Ostale investicije

Ostala učešća su iskazana na bazi tržišta uzimajući u obzir ispravke vrednosti koje odražavaju mogućnost da učešća neće biti u potpunosti povraćena. Prilikom primene specifičnog računovodstvenog okvira opisanog u okviru Osnova za sastavljanje finansijskih izveštaja, pojedine pozicije, koje su predstavljale trošak u skladu sa prethodnim računovodstvenim tretmanom, u vrednosti od Euro 1.502, su eliminisane iz vrednosti učešća u Montecardu, PTT Standardu, Internetu Crne Gore i Bel Pagetu. Rukovodstvo Grupe je izvršilo procenu povraćaja uloga. Kako se uloživa u preduzećima ne trguje aktivno, sadašnja vrednost neto ulogova je košćena kao osnov za iskazivanje mogućnosti povraćaja uloga. Kao rezultat procene vrednosti učešća, učešća u Jugobanci, Montenegrobanki i Investicionoj banci u iznosu od Euro 78 su u potpunosti otpisana, a delimično je izvršen otpis učešća u Poštanskoj Štedionici i Crnogorskoj Komercijalnoj banci u iznosu od Euro 288. Potpuna spravka vrednosti je izvršena za učešća u PTT Standardu, Montmaku i Bel Pagette u iznosu od Euro 412.

(c) Monet daje pozajmice svojim menadžerima sa rasterećenjem amortizacije na 20 godina.

14 Zalihe

Zalihe na dan 31. decembra 2002. u iznosu od Euro 1.980 uglavnom se odnose na prenosne kablove i rezervne delove za prenosnu opremu i jedan deo opreme za mobilnu telefoniju, SIM kartice, vaučere i rezervne delove za opremu za mobilnu telefoniju.

Telekom Crne Gore a.d.

Napomene uz konsolidovane finansijske izveštaje

(svi iznosi su iskazani u hiljadama Eura ukoliko nije drugačije naznačeno)

15 Potraživanja

Tekuća potraživanja i časti avansi

	2002
Potraživanja za usluge telekomunikacije:	
Kupci u zemlji za fiksnu telefoniju	18.316
Kupci u zemlji za mobilnu telefoniju	3.357
Kupci u inostranstvu za fiksnu telefoniju	2.761
Potraživanja za roaming usluge	517
Ispravka vrednosti sumnjivih i spornih potraživanja	(8.333)
	<u>17.416</u>
Ostala potraživanja	
Obračunani prihodi za imovine	290
Avansi	551
Unapred plaćeni troškovi	754
Potraživanja za kamate	167
Ostala potraživanja	180
	<u>2.043</u>
Kratkoročni posuđeni (a)	
Elektroprivreda Crne Gore	511
Crnogorska Komercijalna banka a.d., Podgorica	522
Vektra d.o.o. Podgorica	261
Atlasmont banka	500
Budžet Republike Crne Gore	100
	<u>1.894</u>
	<u>31.152</u>

(a) Grupa je uložila sredstva u zajmove i kratkoročne depozite uglavnom cara preduzećima u Crnoj Gori. Zajmovi su dati koristeći prosečnu kamatnu stopu od oko 6%. U toku 2002 godine, preduzeće je utvrdilo gubitke po osnovu nemogućnosti naplate od montenpolskog elektroprivrednog sistema, Elektroprivreda Crne Gore, Rudnika uglja i Montenegrobanka u likvidaciji.

16 Gotovina i gotovinski ekvivalenti

	2002
Računi u bancama	1.540
Blagajna	198
	<u>1.738</u>

Na dan 31. decembra 2002, gotovina je uglavnom držana na računima u Crnogorskoj Komercijalnoj banci i Atlasmont banci.

17 Kapital i rezerve

	Number of shares (thousands)	Ordinary shares Euro 000
Stanje na dan 1. januara 2002. godine	34.041	203.870
Efekat poništenja akcija zaposlenih i korekcija registrovanog akcijskog kapitala	(137)	(1.022)
Stanje na dan 31. decembra 2002. godine	<u>34.004</u>	<u>202.848</u>

Telekom Crne Gore a.d.

Napomene uz konsolidovane finansijske izveštaje

(svi iznosi su iskazani u hiljadama Eura ukoliko nije drugačije naznačeno)

17 Kapital i rezerve (nastavak)

Ukupan broj izdatih običnih akcija je 34.004 hiljada u vrednost od Euro 5.9651 po akciji. Sve izdate akcije su u potpunosti plaćene.

Tokom 2002. godine, Preduzeće je izvršilo korekciju svog osnovnog kapitala radi usklađivanja sa akciskim kapitalom registrovanim kod Privrednog suda u Podgorici.

18 Dugoročne obaveze

3002

Pozajmice (Napomena 19)

598

Odloženi prihodi iz aktiviranja mobilne telefonije (a)

265

Odloženi porez (Napomena 20)

2.709

Dugoročne obaveze

3.570

(a) Odložene naplate za aktiviranje mobilne telefonije predstavljaju deo prihoda od aktivacije konstrukta mobilne telefonije priznate u toku prosečnog veka trajanja ugovora u mobilnoj telefoniji.

19 Pozajmlje

2002

Finansiranje Pošte (a)

197

Investicioni razvoj Pošte (a)

2.061

Telekom Italia (Bar-Krf projekat) (b)

475

Crnogorska Komercijalna Banka (c)

1.000

Slovenska Izvozna Družba za radio i TV opremu (d)

747

4.682

Umajanje za dospjele obaveze (Napomena 21)

(4.084)

Deo dugoročnih obaveza

598

(a) Razdvajanjem Telekoma od Pošte u Crnoj Gori, nastale su određene obaveze za Telekom. Telekom je bio u obavezi da plati Pošti iznos od Euro 6.739 u skladu sa unapred utvrđenom dinamikom isplate u periodu od 1999-2003. godine. Iznos iskazan kao "Finansiranje pošte" su stavšeni na dan 31. decembra 2002. godine predstavlja iznos dospjele glavnice na taj dan. Telekom je također u obavezi da plati dodatni iznos za finansiranje kapitalnih investicija u Pošti i to na zahtev Pošte. Ove obaveze iskazane su kao "Razvoj pošte".

(b) Obaveze za izgradnju projekta Bar-Krf odnose se na dogovor između Hellenic Telecommunications Organization S.A. (OTE) i Telecom Italia S.p.A i Zajednici JPPT za izgradnju, održavanje podvodnog optičkog kabla od Krča do Bara, koji je počeo da se koristi od 2000. godine. Preostali deo obaveza despeva za plaćanje Telekomu Italije tokom 2002. godine i to iz prihoda od međunarodnog saobraćaja na način što dolazi do prebijanja potraživanja od Telecom Italia koje nastaju u međunarodnom saobraćaju.

(c) Zajam kod Komercijalne Banke Crne Gore se se plaća se u roku od jedne godine sa kamatnom stopom od 12,33 % na godišnjem nivou. Nema zaključnih ugovora niti zaloga koje se odnose na dati zajam.

Telekom Crne Gore a.d.

Napomene uz konsolidovane finansijska zveštaje

(svi iznosi su iskazani u hiljadama Eura ukoliko nije drugačije naznačeno)

19 Pozajmice (nastavak)

- (d) Obaveze prema Slovenskoj Izvoznj Druzi se odnose na kredit koji je dala ova zvezna uvozna banka za finansiranje prodaje radio-difuzne opreme od strane slovenačkog dobavljača Iskra Elektrovezve Telekomu. Kredit iznosi Euro 747 i dospeva u 10 jednakih prilagodljivih rata plativih u periodu od 12. maja 2001. godine do 12. novembra 2007. godine. Dospela obaveza prema Slovenskoj Izvoznj Druzi je klasifikovana kao obaveza prema dobavljačima.

20 Odloženi porez

Odloženi porez na dobit se obračunava u celosti na bazi vremenskog razgraničenja po principu obaveza korišćenjem osnovne stope od 20%.

Promene na računima odloženog poreza su kako sledi:

	2002
Na početku godine 1. januara 2002	-
Na teret bilansa uspeha	2.709
Na teret kapitala	-
Na kraju godine 31. decembra 2002	<u>2.709</u>

Grupa ima nepriznati poreski gubitak od Euro 1.365 u Telekomu koje može da prenese u naredne periode do 2007. godine.

Promene na odloženoj oporezivoj aktivni i pasivi (pre prebijanja salda pod istom poreskom jurisdikcijom) u toku godine su kao što sledi:

Odložene poreske obaveze	Garantna amortizacija poreza	Ostalo	Ukupno
1. januara 2002. godine	-	-	-
(Na teret) / u korist neto dobitka	<u>2.984</u>	<u>(275)</u>	<u>2.709</u>
31. decembra 2002. godine	<u>2.984</u>	<u>(275)</u>	<u>2.709</u>

Grupa nije u stanju da predviđi povratak poreza i vrednost računovodstvene amortizacije i stoga ne prikazuje analizu odložene poreske obaveze koja će se izmiriti u toku i nakon 12 mesec, nakon datuma bilansa stanja.

Telekom Crne Gore a.d.

Napomene uz konsolidovane finansijske izveštaje

(svi iznosi su iskazani u hiljadama Evra ukoliko nije drugačije naznačeno)

21 Obaveze prema dobavljačima

2002

Obaveze prema dobavljačima

Dobavljači u zemlji – fiksna telefonija	3.911
Dobavljači u inostranstvu – fiksna telefonija	3.096
Obaveze prema dobavljačima opreme za mobilnu mrežu	1.411
Razertificirani prihodi od pre-pašed vaučera	617
Odloženi prihodi od uključivanja novih korisnika u mobilnoj mreži	278
Obaveze prema RTV Crne Gore po osnovu mesečne preplate za RDC (a)	1.222
Dostale obaveze	
Obaveze za PIO (b)	1.437
Obaveze iz razgorničarija	10
Porez na rashodovanje osnovnih sredstava	387
Porez na promet	1.140
Dospelje obaveze po dugoročnim kreditima (Napomena 19)	4.024
Obaveze da dividende	296
	17.919

- (a) Obaveze prema RTV Crne Gore odnose se na pretplatu za radio difuznu mrežu RTV-a koju naplaćuje Telekom za račun RTV Crne Gore (videti Napomenu 1b).
- (b) Obaveze za PIO odnose se na doprinose koji tereta Telekom u skladu sa crnogorskim zakonodavstvom važećim od aprila 1993. godine do jula 2000. godine kada je Telekom imao obavezu da uplati 11,11% svojih prihoda penzionom fondu.

22 Obaveze za poreze na dobit

2002

Obaveze za porez (a)	729
	729

- (a) Obaveze za porez uključuju Euro 401. poreza po odbitku na dividende, koje je platio Monet a koji je neradoknativ u Telekomu, jer je Telekom imao poreske gubitke u toku 2002.

Telekom Crne Gore a.d.

Napomene uz konsolidovane finansijske izveštaje

(svi iznosi su iskazani u hiljadama Euro ukoliko nije drugačije naznačeno)

23 Potencijalne obaveze

Sudski sporovi

Grupa ima više sudskih procesa koji proizilaze iz uobičajenog poslovanja. Telekom se trenutno brani u tri slučaja ukupne vrednosti od Euro 366 u vezi sa nadoknađenoj štete i navedenom upotrebom imovine trećih lica. Kao što je objašnjeno u Napomeni 12 Telekom nema dovoljnu dokumentaciju o vlasništvu nad značajnim delom zemljišta i građevinskih objekata. Preduzeće nije u mogućnosti da dovoljno pouzdano proceni potencijalne obaveze koje mogu proizaći iz ove činjenice.

Oporozivanje

Postoje brojne situacije koje su u prjednim slučajevima trajale po više godina, kada je zakonodavstvo u Crnoj Gori propisivalo poreze ili slične naknade, ali u praksi niti je zakon primenljiv, niti su isti naplaćeni od strane vlasti. Rukovodstvo uglavnom sledi osnovni princip. U slučaju da dođe do promene takve prakse, u skladu sa Zakonom, ali sa retroaktivnim efektom, postoji mogućnost izloženosti zateznoj kamati.

Zbog toga što u crnogorskom zakonodavstvu postoje odredbe koje se mogu protumačiti na više načina, kao i zbog prakse poreskih vlasti razvijene u nestabilnom okruženju da donose arbitrarne procene vezane za poslovne aktivnosti preduzeća, procena aktivnosti preduzeća od strane rukovodstva preduzeća može da se razlikuje od procene istih aktivnosti od strane poreskih vlasti. Fiskalne godine od 1998 do 2002 ostaju otvorene za poresku inspekciju.

Troškovi priključaka novih pretplatnika

Pre 2002. godine troškovi priključaka nisu teretili bilans uspeha već su tretirani kao povećanje kapitala. Rukovodstvo preduzeća veruje da nije verovatno da će preduzeće imati materijalno značajne dodatne obaveze u vezi sa ovim tretmanom.

Porez na promet

Porez na promet nastaje na osnovu fakturisane vrednosti pruženih usluga od strane Preduzeća. Međutim do 31 marta 2002 godine, u skladu sa uredbama poreskih organa, bio je moguće plaćati porez na bazi naplaćene realizacije. Nakon tog dana, Telekom je nastavilo sa prethodnom praksom plaćanja poreza na promet po naplati zasnovano na izvesnoj komunikaciji sa Ministarstvom Finansija. Rukovodstvo veruje da nije verovatno da će preduzeće imati materijalno značajne dodatne obaveze u vezi sa ovim tretmanom. Do dana ovog izveštaja pitanje ostaje n dalje ne razjašnjeno.

Naknada na tarife- Fiksna telefonija

U februaru 2001. godine, Ministarstvo Finansija Republike Crne Gore uvelo je taksu od 5% na prihode od poziva sa fiksne telefonije na mobilnu mrežu. Telekom nije izvršio nikakvo rezervisanje za ovu naknadu. žalba, na koju još nije doneta odluka, je uložena Ustavnom Sudu na zakonitost takve naknade. Rukovodstvo veruje da nije verovatno da će konačno neka naknada biti obračunata. Na dan ovog izveštaja ovo pitanje još uvek nije rešeno.

Naknada na tarife- Mobilna telefonija

U februaru 2001. godine, Ministarstvo Finansija Republike Crne Gore uvelo je taksu od 5% na prihode od pre-paida i post-paida. Na osnovu odluke Poreskih vlasti, u vezi sa poreskom inspekcijom koja je pregledala poslovanje u februaru i marta 2001. godine preduzeće ima obavezu od Euro 10. žalba, na koju još nije doneta odluka, je uložena Ustavnom Sudu na zakonitost takve naknade. Preduzeće nije platilo obavezu i obaveza nije evidentirana jer Rukovodstvo veruje da nije verovatno da će konačno neka naknada biti obračunata. Na dan ovog izveštaja ovo pitanje još uvek nije rešeno.

Koaktivni ugovor o radu

Po odredbama Kolektivnog ugovora o radu Preduzeće je u obavezi da obezbedi određene koristi radnicima za jubilarne nagrade i odlazak u penziju. Rukovodstvo veruje da nema obaveza plaćanja ovih naknada izvan uslova trenutno važećeg kolektivnog ugovora. Nije izvršeno nikakvo rezervisanje po ovom osnovu.

Telekom Crne Gore a.d.

Napomene uz konsolidovane finansijske izveštaje

(svi iznosi su iskazani u hiljadama Euroa ukoliko nije drugačije naznačeno)

23 Potencijalne obaveze (nastavak)

Isplata dividendi

U 2001. godini Monet je platio deo dividende koja se odnosi na rezultat iz 2000. godine u iznosu od Euro 240 direktno Vladi Crne Gore kao akcionaru Telekomu. Iznos koji je plaćen direktno obračunat je na osnovu učešća Vlade Republike Crne Gore u vlasništvu Telekomu. Tokom 2002. godine, Monet je usvojio dividende za 2001. godinu u iznosu od Euro 2.674 i platio je Telekomu iznos od Euro 2.200. Protiv Telekomu i Moneta je podignuta sudska parnica za nezakonitost ovakve isplate dividende u 2002. godini. Konačni ishod parnice se ne može trenutno predvideti i nije izvršeno nikakvo rezervisanje u konsolidovanim finansijskim izveštajima za potencijalne obaveze koje mogu proizaći iz toga.

Ostale potencijalne obaveze

Tržnato se u Crnoj Gori razvija veliki broj regulativa vezanih za zaštitu životne sredine i preduzeće na dan 31. decembra 2001 i 2002. godine nije registrovalo nikakve obaveze za to, uključujući i zakonske troškove, konsultantske usluge, istraživanja terena, dizajniranje i implementacija planova za realizaciju činjenica u vezi sa zaštitom životne sredine.

Odnosi sa povezanim pravnim licima

Kao što je objašnjeno u Napomeni 27 ugovorene cene između povezanih pravnih lica mogu se razlikovati od cena koja se primenjuju za treća lica. Rukovodstvo veruje da nisu stvorene materijalno značajne obaveze od strane Grupe za poreze kao rezultat ovih sporazuma.

24 Ugovorene obaveze

Ugovorene obaveze za investiciona ulaganja

Ulaganja u osnovna sredstva ugovorena zaključeno sa danom bilansiranja koja nisu obuhvaćena finansijskim izveštajima su kako sledi:

	2002
Ugovorene obaveze zaključno sa 31. decembrom 2002. godine	12.248
	<u>12.248</u>

Najznačajnija ugovorena obaveza po osnovu ulaganja u osnovna sredstva odnosi se na planiranu kupovinu nove centralne zgrade Telekomu Crne Gore a.d. i na nastavak digitalizacije Ericsson AXE 10 i razvoj mreža mobilne telefonije.

Napomene uz konsolidovane finansijske izvještaje

(Svi iznosi su iskazani u hiljadama Eura ukoliko nije drugačije naznačeno)

25 Godišnji tokovi iz operativnih aktivnosti

2002	2001
Neto dobitak	5.717
Koristi:	
Forez (Napomena 8)	3.787
Amanizacija osnovnih sredstava (Napomena 11, 12)	23.648
(Dobitak/gubitak po osnovu rashodovanja imovine i opreme (Napomena 3))	1.617
Prilod od kamata (Napomena 6)	119
Opis kreditovanih potraživanja i plaćanja	831
Osip re govornih stavke	(57)
Prilom na neto obrtnim sredstvima (isključujući ostale nabavke i prodaje proizvoda kerki)	(776)
Zalije	(9.092)
Pozicivanja od kupaca i ostala potraživanja	4.845
Odvaz	30.305
Neto godišnja iz operativnih	30.305

U bilansu novčani tokovi, priliv od prodaje osnovnih sredstava uključuje:

2002	2001
Neto knjigovodstvena vrednost (Napomena 12)	1.617
Manje: oduzete sredstva pod liziranjem	
Dobitak / gubitak po osnovu rashodovanja osnovnih sredstava	(1.617)
Priliv od prodaje osnovnih sredstava	

26 Transakcije sa povezanim pravnim licima

Grupa je imala poslovne odnose sa Montecorcom, Internom Crne Gore i sa PTT Standardom. Transakcije sa ovim poduzećima su prikazane u daljnjem tekstu. Neke od ovih transakcija mogu biti na bazi čista različitih odnosa transakcija sa drugim licima.

Produzeće, koje je 51% u vlasništvu države, je takođe pružalo usluge Vladi Crne Gore i različitim Vjedinim agencijama.

1) Prilod od prodaje proizvoda i usluga

2002	2001
Prilod od pružanja usluga	62
Montecord	75
Internet Crne Gore	9
PTT Standard	4
Bal Pagine	150

1b) Troškovi korišćenja usluga

2002	2001
Troškovi korišćenja usluga	75
Montecord	194
Internet Crne Gore	199
PTT Standard	568
Bal Pagine	

Telekom Crne Gore a.d.

Napomene uz konsolidovane finansijske izveštaje

(svi iznosi su iskazani u hiljadama Eura ukoliko nije drugačije naznačeno)

16. Transakcije sa povezanim pravnim licima (nastavak)

iii) Stanja na kraju godine po osnovu prodaje/kupovine proizvoda/usluga

Stanja sa povezanim pravnim licima su kako sledi:

	2002
Potraživanja	
Montecard	80
Internet Crne Gore	227
PTT Standard	5
Bel Pagene	-
	<u>312</u>
	2002
Obaveze	
Montecard	-
Internet Crne Gore	-
PTT Standard	5
Bel Pagene	-
	<u>5</u>

iv) Krediti dati direktorima

Grupa je dala kredite u iznosu od Euro 455 rukovodstvu Moneta sa planom otplate od 20 godina.

v) Naknade direktorima

Nije bilo dodatnih naknada direktorima izvan onih definisanih ugovorom o radu.

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено на руке _____ преко поште _____

дана 30.06 _____ Предао на пошту дана _____

презачувано дана _____

Бр: _____ Бр/примјерца _____ притога. Такса ЕУР _____

Telekom Crne Gore a.d.
Finansijski izveštaji za godinu završenu
na dan 31. decembra 2002. godine

Opšte informacije

Osnovne aktivnosti

Telekom Crne Gore A.D. ("Preduzeće" ili "Telekom") pruža usluge fiksne telefonije, usluge prenosa radio-televizijskih programa, i upravlja servisom za razmenu baze podataka na teritoriji Republike Crne Gore. Telekom ima monopol u pružanju usluga fiksne telefonije u Crnoj Gori i vlasnik je i upravlja većinom telekomunikacionih servisa u Republici. Telekom obezbeđuje lokalne, nacionalne i međunarodne telefonske usluge i široki spektar ostalih telekomunikacionih usluga uključujući rentiranje mreža, mreže posataka, telex i telegrafске usluge. Takođe obezbeđuje širok spektar usluga od standardnih telefonskih do kompjuterskih komunikacionih mreža. U skladu sa Zakonom o telekomunikacijama Republike Crne Gore, Preduzeće bi trebalo da ima monopol u pružanju usluga fiksne telefonije u Crnoj Gori do 1. januara 2004. godine. Monopol je neavajno uspešno osporen na osnovu nesaglasnosti sa Ustavom Republike Crne Gore i zvanično ukinut. Telekom je vlasnik i operater značajne većine radio televizijske opreme u Crnoj Gori. Na osnovu novog Zakona o radio-difuziji objavljenog 11. novembra 2002. godine u "Službenom listu Republike Crne Gore" (Zakon o radio-difuziji), koji je stupio na snagu 19. novembra 2002. godine, sredstva za emitovanje radio i televizijskih signala će biti izdvojena u posebno javno preduzeće do 31. decembra 2003. godine. Detaljni i pravni postupci na osnovu kojih će biti ostvareni ciljevi Zakona o radio-difuziji još treba da bude izvršisani. Moguće je da sam Zakon o radio-difuziji i bude promenjen pre nego što dođe do transformacije.

Telekom posuje u skladu sa Zakonom o telekomunikacijama ("Zakon") koji je usvojila Skupština Crne Gore na sednici od 4. januara 2001. godine i u skladu sa Licencom za obavljanje delatnosti javnih fiksni telekomunikacionih usluga ("Licenca") koju je izdala Agencija za telekomunikacije Republike Crne Gore 27. decembra 2001. godine. Licenca je izdata na period od 25 godina.

Tokom 2000. godine, Telekom je razvio GSM 900 mrežu mobilne telefonije i u maju 2000. godine počeo sa njenim komercijalnim korišćenjem kao provajder mobilne telefonije. Telekom je 28. juna 2000. godine osnovao Monet d.o.o ("Monet") kao svoje zavisno preduzeće u potpunom vlasništvu i pri tom je preneo poslove mobilne telefonije na Monet. Tržište mobilne telefonije u Crnoj Gori je liberalizovano i Monet deli tržište sa još jednim operaterom, ProMonte d.o.o.

Zajedničko ulaganje Telekoma sa ostalim investitorima (videti u daljem tekstu), MontenegroCard d.o.o. ("MonteCard") upravlja mrežom od oko 573 javnih telefona. Telekom je vlasnik 51% akcije MonteCard-a. Ostali deo akcija je u vlasništvu Hellascom-a i Jugoinport Munt-a. Na osnovu ugovora u osnivanju MonteCard-a, Telekom i Hellascom kontrolišu MonteCard.

Telekom je takođe vlasnik 25% udela u Internet-u Crne Gore, internet provajderu u Crnoj Gori, kao i vlasnik manjih udela u nekoliko komercijalnih banaka u Srbiji i Crnoj Gori.

Poslovanje Telekoma se odvija u Crnoj Gori. Preduzeće je imalo 1.348 zaposlenih na dan 31. decembra 2002. godine.

Preduzeće

Telekom je akcionarsko društvo koje je osnovano i ima sedište u Crnoj Gori. Adresa sedišta preduzeća je Braća Zlatičanina 2, Podgorica, Crna Gora. Telekom je osnovan i registrovan u Privrednom sudu u Podgorici 31. decembra 1998. godine nakon transformacije i razdvajanja telekomunikacija i pošte iz javnog preduzeća PTT u Republici Crnoj Gori. Na osnovu Zakona o svojinskoj i upravljačkoj transformaciji broj 002/92 i 023/96, 17% akcija Telekoma je prenelo sa Države Crne Gore na radnike Telekoma pod povlašćenim uslovima. U okviru programa masovne vaučerske privarzacije ("MVP") koji je sproveden u Crnoj Gori tokom 2001. godine, Vlada Crne Gore je prenela dodatnih 32% akcija na građane Crne Gore i MVP fondove u zamenu za MVP sertifikate. Na 31. decembra 2002. godine Republika Crna Gora je vlasnik 51% akcija u Telekomu. Akcije Telekoma se kotiraju na NEX Montenegro berzi: akcija u Crnoj Gori.

Mišljenje revizora akcionarima Telekom Crne Gore a.d.

1. Izvršili smo reviziju bilansa stanja Telekom-a Crne Gore a.d. ("Preduzeće") sa stanjem na dan 31. decembra 2002. godine, odgovarajućeg bilansa uspeha, iskaza o promenama neto imovine i bilansa novčanih tokova za godinu završenu na taj dan. Rukovodstvo Preduzeća je odgovorno za podatke prikazane u finansijskim izveštajima. Naša odgovornost je da na osnovu izvršene revizije izrazimo mišljenje o prikazanim finansijskim izveštajima. Nismo bili angažovani i nismo izvršili reviziju finansijskih izveštaja sa stanjem na dan 31. decembra 2001. godine i za godinu završenu na taj dan.
2. Nismo bili imenovani za revizora Preduzeća do oktobra 2002. godine i nismo primili odgovor na informacije tražene od prethodnog revizora u vezi njihove revizije finansijskih izveštaja za godinu završenu 31. decembra 2001. Iako smo sproveli alternativne revizorske procedure za pojedine pozicije na dan 31. decembra 2001. godine, nismo bili u mogućnosti da sprovedemo alternativne procedure za sve pozicije. Ove pozicije su imale materijalnog značaja na utvrđivanje neto profita za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2002. godine.
3. Kao što je navedeno u Napomeni 1 (f), do 1. jula 2002. godine većina prihoda i rashoda od Telekomovog dolaznog i odlaznog međunarodnog saobraćaja je regulisana sporazumom sa Zajednicom JPPT ("ZJPTT"). U skladu sa ovim sporazumom, ZJPTT je praktično određivala Telekomove prihode i rashode od međunarodnog saobraćaja na osnovu unapred utvrđenih procenata neto naplate ili plaćanja ukupnog međunarodnog saobraćaja za Srbiju i Crnu Goru. ZJPTT je dostavila Preduzeću limitirane podatke veoma slabog kvaliteta. Rukovodstvo Preduzeća je izvršilo uvid u limitirane podatke koji se odnose na taj saobraćaj, a koje je dobila od ZJPTT-a i izvršila je ukalkulisavanje prihoda i rashoda od međunarodnog saobraćaja na način koji predstavlja njihovu najbolju procenu preostalih iznosa. Zbog nedostataka zadovoljavajućih dokaza za reviziju, nismo bili u mogućnosti da se uverimo u korektnost ovih ukalkulisanih iznosa.
4. Materijalna imovina kupljena pre 1. januara 2000. godine je prvobitno iskazana na osnovu njihove nabavne vrednosti u jugoslovenskim Dinarima. Na dan 31. decembra 2000. godine Preduzeće je prokajžilo revalorizaciju ovih sredstava koja je rezultirala u povećanju sadašnje vrednosti od Euro 56.949 hiljada. Revalorizacija je izvršena na osnovu izveštaja lokalnog, nezavisnog procenitelja, koji je izvršio preračunavanja istorijske vrednosti jugoslovenskog Dinara u nemačku marku na osnovu deviznog kursa u godini nabavke sredstva. Nije izvršeno upoređivanje sa odgovarajućim tržišnim vrednostima. Takva kalkulacija, po našem mišljenju, nije u skladu sa MRS 16 "Nepokretnosti, postrojenja i oprema". Podaci koje ima Preduzeće u vezi sa nabavnom vrednošću osnovnih sredstava i korekcijama njihove vrednosti koje su izvršene u periodu hiperinflacije u Jugoslaviji ne dozvoljavaju precizno utvrđivanje nabavne vrednosti. Kao rezultat toga Preduzeće nije bilo u mogućnosti da primeni nijedan od principa procene vrednosti koji priznaje MRS 16. Kao što je objašnjeno u paragrafu D u računovodstvenim politikama, Preduzeće je angažovalo međunarodno priznatog procenitelja da izvrši procenu vrednosti kako bi se ovo pitanje eliminisalo u 2003. godini.

Pored toga, zbog kontinuirane modernizacije i digitalizacije telefonskih centrala i ostalih uređaja moguće je da postoji određena oprema koja će postati višak Preduzeća ili će biti zamenjena pre isteka korisnog veka trajanja tih sredstava. Preduzeće nije izvršilo uvid u korisni vek trajanja osnovnih sredstava u skladu sa MRS 16 "Nepokretnosti, postrojenja i oprema".

Nismo bili u mogućnosti da kvantifikujemo uticaj gore pomenutih činjenica na finansijski položaj Preduzeća i rezultat poslovanja.
5. Kao što je navedeno u Napomeni 11, za jedan deo zemljišta i zgrada, koje su iskazane u ovim finansijskim izveštajima ne postoji potpuna dokumentacija o vlasništvu. Nismo bili u mogućnosti se uverimo u vlasništvo nad ovim sredstvima.
6. Preduzeće je prikazalo uporedne podatke koji su pripremljeni u skladu sa važećim računovodstvenim principima u Crnoj Gori pre primene računovodstvenog okvira koji je opisan u "Osnovama za sastavljanje finansijskih izveštaja". Takva praksa, po našem mišljenju, nije u skladu sa MRS 8 "Neto dobitak ili gubitak perioda, fundamentalne greške i promene u računovodstvenim politikama". Ovaj standard zahteva da korekcije koje su nastale kao rezultat primene novih računovodstvenih politika, budu primenjene retrospektivno, osim ako nije moguće dovoljno precizno odrediti njihov efekat na početna stanja. Uporedni podaci bi trebalo da budu u skladu sa tim.
7. Zbog značaja činjenica navedenih u paragrafima 2 do 6, mi ne izražavamo mišljenje o finansijskim izveštajima.

8. Iako nije činjenica koja utiče na neizražavanje našeg mišljenja, kako je navedeno u Napomeni 7, skrećemo pažnju na činjenicu, da kao što je navedeno u Napomeni 24, Preduzeće može da bude izloženo tužbama od strane trećih lica za nadoknade šteta zbog korišćenja imovine trećih lica. Budući ishod ove činjenice ne može se predvideti sa izvesnošću.
9. Iako nije činjenica koja utiče na neizražavanje našeg mišljenja, kako je navedeno u Napomeni 7, ukazujemo Vam i na činjenicu da, kao što je navedeno u Napomeni 1 (e), ne postoji ugovor o interkonekciji između Preduzeća i Telekomu Srbije, koji bi regulisao dolazni i dolazni međunarodni saobraćaj Telekomu Crne Gore koji ide preko Telekomu Srbije i to u periodu od 1. jula 2002. godine do 31. decembra 2002. godine. Rukovodstvo Preduzeća veruje da će dogovor biti postignut i da će Preduzeće biti u mogućnosti da naplati neto potraživanja od međunarodnog saobraćaja Preduzeća trećih zemalja, a koji tranzitira preko Srbije u ovom periodu. U vezi sa tim, prihodi i rashodi od međunarodnog saobraćaja koji su utvrđeni u iznosu od Euro 1.899 hiljada i Euro 538 hiljada odnosno, rezultiraju u neto potraživanjima od Telekomu Srbije u iznosu od Euro 1.361 hiljada. Ovi iznosi predstavljaju najbolju procenu rukovodstva o tarifama po minuti i ostvarenom saobraćaju. Iako rukovodstvo veruje da će pomenuti prihodi i rashodi rezultirati za Preduzeće, ugovor sa Telekomom Srbije još uvek nije finalizovan. Krajnji ishod pomenute činjenice trenutno ne može biti utvrđen.
10. Iako nije činjenica koja utiče na neizražavanje našeg mišljenja, kako je navedeno u Napomeni 7, skrećemo pažnju i na Napomenu 4 – Prestanak poslovanja, koja ukazuje da u skladu sa Zakonom o radio-ćifuziji (kako je definisano u Napomeni 4), Telekom je dužan da prebaci svu svoju opremu za emitovanje i prenos radio-televizijskih programa i zaposlene na novo pravno lice, RDC, do 31. decembra 2003. godine.
11. Iako nije činjenica koja utiče na neizražavanje našeg mišljenja, kako je navedeno u Napomeni 7, skrećemo pažnju na Napomenu 24. U 2001. godini zavisno preduzeće Monet d.o.o. je platio deo dividende koje se odnose na rezultat iz 2000. godine u iznosu od Euro 240 hiljada direktno Vladi Crne Gore kao akcionaru Telekomu. Iznos koji je uplaćen izračunat je na osnovu procena koji Vlada Crne Gore ima u Telekomu. U 2002. godini Monet je objavio dividendu sa uvažavanjem iznosa Euro 2.674 hiljada i platio Euro 2.200 hiljada Telekomu. Protiv Telekomu i Moneta je podignuta sudska parnica za nezakornost ovakve isplate dividende u 2002. godini. Koracni ishod parnice se ne može trenutno predvideti i nije izvršeno nikakvo rezervisanje u finansijskim izveštajima za potencijalne obaveze koje mogu proizaći iz roga.
12. Iako nije činjenica koja utiče na neizražavanje našeg mišljenja, kako je navedeno u Napomeni 7, skrećemo pažnju na Napomenu A- Osnov za sastavljanje finansijskih izveštaja. Ova Napomena ukazuje na činjenicu da je Preduzeće u pripremi ovih finansijskih izveštaja nastojalo da korektno sledi kako Zakon o Računovodstvu i Reviziji, tako i dodatna uputstva koje je dao Institut računovoda i revizora Crne Gore. U skladu sa tim, ovi finansijski izveštaji nisu pripremljeni u skladu sa svim Međunarodnim računovodstvenim standardima. Priznavanje, vrednovanje i obelodanjivanje transakcija i stanja vezane za poslovanje i bilansne pozicije koje nisu navedene u standardima su regulisane računovodstvenim politikama, utvrđenim od strane rukovodstva kao što je navedeno u priloženim finansijskim izveštajima. U skladu sa tim, priloženi finansijski izveštaji nisu pripremljeni u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima. Ovi finansijski izveštaji nisu pripremljeni za lica, koja nisu u saznanju posledica neprimenjivanja ovih standarda.

PricewaterhouseCoopers d.o.o.

PricewaterhouseCoopers d.o.o.

Ministarstvo finansija Republike Crne Gore
 Odobrenje za vešanje revizije broj 01-4110/1

Beograd, 25. jun 2003. godine

Telekom Crne Gore a.d.

Bilans uspeha
na dan 31. decembra 2002. godine

Pozicija	Napomena	31. decembar 2002	31. decembar 2001
1 Prihod	1	74.802	60.059
2 Osnovni poslovni dobiti	2	543	4.753
3 Izvršen i kapitalizovan rad od strane preduzeća za sopstvene svrhe		-	-
4 Priručnik na zaliha na gotovih proizvodima i neokršene proizvode		-	-
5 Utrošene sirovine u toku perioda	3	(28.055)	(21.875)
6 Troškovi zaposlenih	3,5	(16.692)	(11.455)
7 Amortizacija	3	(19.085)	(17.996)
8 Ostali poslovni rashodi	3	(7.319)	(7.596)
Profit od poslovnih aktivnosti		4.194	6.273
9 Neto finansijski trošak	6	2.572	(2.319)
10 Doprinos od pridruženih preduzeća		-	-
11 Porez na dobitak	7	(2.607)	(231)
Profit posle oporezivanja		4.159	3.720
12 Manjinski interes		-	-
Neto profit od poslovnih aktivnosti		4.159	3.720
13 Vanredne stavke		-	-
Neto profit		4.159	3.720

Telekom Crne Gore a.d.

Bilans stanja na dan 31. decembra 2002. godine

(svi iznosi su iskazani hiljadama Eura)

pozicija	napomena	31. decembar 2002	31. decembar 2001
ASTIVA			
Stalna imovina		198.459	197.375
1 Neplaćeni upisani kapital		-	-
2 Nematerijalna imovina	10	6.032	4.010
3 Materijalna imovina	11	159.326	174.795
4 Dugoročni finansijski plasmani	12	20.701	18.966
5 Ostala dugoročna potraživanja	13	3.300	-
6 Odloženi porezi		-	-
Ukupna stalna imovina		22.458	23.674
Obrtna imovina	14	1.491	640
7 Zalihe	15	17.328	9.355
8 Potraživanja od kupaca		-	-
9 Sepatrane akcije	16	394	5.253
10 Kratkoročni plasmani	17	251	4.119
11 Gotovina i gotovinski ekvivalenti	18	304	4.313
12 Unapred plaćeni troškovi	8	290	-
13 Obačunati i neplaćeni prihodi		-	-
14 Ostala obrtna imovina		-	-
Ukupna obrtna imovina		220.917	221.449

Telekom Crne Gore a.d.

Bilans stanja (nastavak) na dan 31. decembra 2002. godine

izraženi u iznosu hiljadama Euro

· Pozicija	· Napomene	31. decembar 2002	31. decembar 2001
KAPITAL REZERVE			
Kapital i rezerve		203.062	209.819
15	Upisani kapital	19	202.838
16	Emisiona premija		-
17	Revalorizaciona rezerva		-
18	Ostale rezerve	19	3.051
19	Neraspoređeni dobitak/gubitak	19	(1.837)
Ukupno kapital i rezerve			
Dugoročne obaveze		3.205	5.260
20	Dugoročne obaveze	20	598
21	Odloženi porezi	21	2.607
22	Odloženi prihodi		-
23	Ostale dugoročne obaveze		-
Kratkoročne obaveze		14.650	6.170
24	Kratkoročne obaveze iz poslovanja	22	0.455
25	Kratkoročne finansijske obaveze		2.945
26	Obaveze za poreze	23	1.250
27	Obračunate obaveze		-
UKUPNA PASIVA		220.917	221.449

Lice odgovorno za sastavljanje bilansa

Rukovodilac privrednog društva

Podgorica, 31. mart 2003. godine

Telekom Crne Gore a.d.

Iskaz o promjenama neto imovine

(svi iznosi su iskazani u milijunima Euro)

	Akcijski Kapital	Akcijska premlija	Revalorizacione rezerve	Ostale rezerve	Neraspoređena dobit	Ukupno
Stanje na dan 31. decembra 2000. godine	205.057	-	-	129	1.216	206.532
Uplate rizika i pravnih lica za telefonske priključke	1.196	-	-	-	-	1.196
Kompensacija obaveza za dividende prema Vladi Crne Gore za dugom Vladi Crne Gore prema Telekomu za završene investicije	399	-	-	-	-	399
Mene mreže primljene bez naknade	774	-	-	-	-	774
Povećanje dela tečajnog uloga u Internetu Crne Gore	(47)	-	-	-	-	(47)
Preraz dobiti za 2000. godinu iz 6. mjesca	-	-	-	-	52	52
Dividende	-	-	-	-	(1.298)	(1.298)
Dobit iz poslovanja u 2001. godini	-	-	-	-	3.720	3.720
Preraz na zakonske rezerve	-	-	-	198	(198)	-
Stanje na dan 31. decembra 2001. i 1. januara 2002.	205.870	-	-	427	3.512	209.819
Promeni računovodstvenih politika (a)	(3.032)	-	-	1.296	(5.660)	(7.396)
Gubitak po osnovu revalorizacije osnovnih sredstava	-	-	-	-	-	-
Dobit po osnovu revalorizacije osnovnih sredstava	-	-	-	-	-	-
Kursne razlike	-	-	-	-	-	-
Neto dobiti i gubici koji nisu iskazani u bilansu uspeha	-	-	-	-	-	-
Neto profit za tekuću godinu	-	-	-	-	4.119	4.119
Raspodjela tekućeg profita u zakonske rezerve	-	-	-	338	(338)	-
Dividende (Napomena 9)	-	-	-	-	(3.520)	(3.520)
Emisija novi akcija	-	-	-	-	-	-
Stanje na kraju godine	202.838	-	-	1.061	(1.837)	203.062

(a) Promene u računovodstvenim politikama se odnose na primenu novih računovodstvenih politika u 2002. godini, kao što je navedeno u računovodstvenim politikama u sekciji A.

Telekom Crne Gore a.d.

Bilans novčanih tokova

(svi iznosi su iskazani hiljadama Eura)

pozicija	Napomene	31. decembar 2002	31. decembar 2001
Gotovinski tokovi iz operativnih aktivnosti			
Gotovinski tokovi iz operativnih aktivnosti	26	21.796	16.168
Odliv gotovine na ime plaćene kamate		(98)	(10)
Odliv gotovine na ime plaćenog poreza		(275)	(71)
Neto gotovina iz operativnih aktivnosti		21.323	16.057
Gotovinski tokovi iz aktivnosti investiranja			
Ukloni na osnovu kupovine imovine, postrojenja i opreme		(21.043)	(5.537)
Odlivi na osnovu sticanja nematerijalnih ulaganja	10	(2.312)	(5.835)
Odlivi za dote kredite		(600)	(12.381)
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme		-	-
Prihodi od naplaćenih kredita		2.257	8.479
Prihodi od primljene kamate		150	50
Prihodi od primljenih dividendi		2.244	53
Prihodi po osnovu vanrednih stavki		-	(1.413)
Neto gotovina iz aktivnosti investiranja		(19.304)	(14.574)
Gotovinski tokovi iz aktivnosti finansiranja			
Odlivi zbog otplata zajmova		(1.649)	(3.057)
Prihodi od emitovanja akciskog kapitala		-	2.000
Prihodi po osnovu vencenih stavki		-	202
Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	9	(5.229)	(1.022)
Neto gotovina iz aktivnosti finansiranja		(4.878)	(1.340)
Neto povećanje gotovine i gotovinskih ekvivalenata		(2.859)	(357)
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na dan 1. januara 2002. godine		4.110	4.467
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na dan 31. decembra 2002. godine	17	1.251	4.110

Indeks računovodstvenih politika

	Strana		Strana
A Osnov za sastavljanje finansijskih izveštaja	9	K Osloženi porez na dobit	13
B Računovodstveno iskazivanje ulaganja u preduzeća kćeri, zajednička ulaganja i pridružena preduzeća	10	L Naknade zaposlenih	13
C Preračunavanje transakcija u stranoj valuti	11	M Subvencije Vlade za nabavku osnovnih sredstava	13
D Materijalna imovina	11	N Rezervisanje	13
E Nematerijalna ulaganja	12	O Utvrđivanje prihoda	14
F Umanjenje vrednosti dugoročne imovine	12	P Dividende	14
G Kratkoročni plasmani	12	Q Uporedni podaci	14
H Zalihe	12	R Prezentacija finansijskih izveštaja	14
I Poleživanja po osnovu prodaje	12		
J Gotovina i gotovinski ekvivalenti	12		

Računovodstvene politike

(svi iznosi su iskazani u hiljadama Eura ukoliko nije drugačije naznačeno)

Računovodstvene politike primenjene prilikom sastavljanja ovih finansijskih izveštaja su sledeće:

A Osnov za sastavljanje finansijskih izveštaja

Ovi finansijski izveštaj predstavljaju finansijske izveštaje za pravno lice Telekoma Crne Gore a.d., sastavljene su u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u Crnoj Gori. Telekom je posebno pripremio konsolidovani finansijski izveštaj.

Zakon Republike Crne Gore eksplicitno zahteva da finansijski izveštaji za godinu završenu 31. decembra 2002. budu sastavljeni primenom samo 18 Međunarodnih Računovodstvenih Standarda ("MRS"), kao što je navedeno u členu 21 Zakona o računovodstvu i reviziji u Crnoj Gori. Institut računovođa i revizora Crne Gore ("IRRCG") je prema ovom zakonu nadležan za pružanje pojašnjenja i uputstva crnogorskim preduzećima za primenu MRS-a.

U pismu od 6. juna 2002. godine IRRCG je dao uputstva da je Preduzeće obavezno da, prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja za 2002. godinu, primeni samo one MRS koji su eksplicitno navedeni u Zakonu o Računovodstvu i Reviziji, iako može dobrovoljno izabrati da primeni dodatne standarde.

Takođe IRRCG daje naglašava da odredbe vezane za primenu standarda koje se odnose na standarde čija primena nije obavezna, nisu primenljive prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja u skladu sa propisanim standardima.

U skladu sa tim, ovi finansijski izveštaji su sastavljeni u skladu sa navedenim MRS-ima u Zakonu o Računovodstvu i Reviziji, i u slučajevima kada su se ovi standardi pozivali na ostale standarde, koji nisu navedeni u Zakonu, oni nisu primenjeni. Standardi koji su primenjeni su sledeći:

- IAS 1 Prezentacija računovodstvenih iskaza
- IAS 2 Zalihe;
- IAS 7 Iskazi u tokovima gotovine;
- IAS 8 Neto dobitak ili gubitak perioda, fundamentalne greške i promene u računovodstvenim politikama;
- IAS 10 Potencijalne obaveze i događaji koji nastaju nakon datuma bilansiranja;
- IAS 11 Ugovori o dugoročnoj izgradnji;
- IAS 12 Porez na dobit;
- IAS 15 Informacije koje odražavaju učinke promena cena;
- IAS 16 Nepokretnosti, postrojenja i oprema;
- IAS 17 Lizing
- IAS 18 Prihodi;
- IAS 23 Troškovi uzajmljivanja;
- IAS 25 Evicentranje investicija;
- IAS 24 Prezentiranje transakcija sa povezanim licima;
- IAS 28 Računovodstveno obuhvatanje investicija u pridružena preduzeća;
- IAS 30 Obelodanjivanje u finansijskim izveštajima banaka i sličnih institucija;
- IAS 31 Računovodstveno izveštavanje o interesima u zajedničkim poduhvatima;
- IAS 38 Nematerijalna ulaganja

Preduzeće je dodatno izabralo da primeni MRS 21 "Efekti promena kursa stranih valuta" i MRS 37 "Rezervisanja, potencijalne obaveze i eventualni delovi imovine". Pored toga, propisani format za sastavljanje finansijskih izveštaja nije u skladu sa MRS 1 i MRS 7, tako da ovi standardi nisu primenjeni.

Utvrđivanje, vrednovanje i obelodanjivanje transakcija i stanja, koje nisu pokrivene prethodno navedenim standardima, pokriveno je računovodstvenim politikama koje je definisalo rukovodstvo Preduzeća i koje su napisane u ovim finansijskim izveštajima. Finansijski izveštaji su sastavljeni u skladu sa konceptom istorijskih vrednosti, modifikovanih za revalorizaciju osnovnih sredstava.

Sastavljanje finansijskih izveštaja je u skladu sa opšte prihvaćenim računovodstvenim principima i zahteva korišćenje procena i pretpostavki koje utiču na iskazane iznose imovine i obaveza obrazloženja potencijalnih obaveza na dan sastavljanja finansijskih izveštaja, kao i prihode i rashode u periodu izveštavanja. Iako su procene izvršene na osnovu najboljeg znanja rukovodstva o tekućim događajima i aktivnostima, stvarni rezultati se mogu konačno razlikovati od ovih procena.

Telekom Crne Gore a.d.

Računovodstvene politike

(svi iznosi su iskazani u hiljadama Euro, ukoliko nije drugačije naznačeno)

A Osnov za sastavljanje finansijskih izveštaja (nastavak)

Primena novih računovodstvenih politika od 1. januara 2002. godine izazvala je sledeće korekcije početnih stanja kapitala i rezervi:

Primena novih računovodstvenih politika

Izmena računovodstvenog tretmana naknoda za telefonske priključke ranije iskazane u okviru kapitala	(1.751)
Prenos na ostale rezerve radi usaglašavanja akcijskog kapitala sa registrovanim akcijama kapitalom	(1.296)
Ostale korekcije na osnovnom kapitalu	(5)
Korekcije akcijskog kapitala	(3.052)
Prezent sa akcijskog kapitala na ostale rezerve (videti gore)	1.296
Rezeviziranje vezano za nemogućnost povraćaja investicija koje nije utvrđeno na dan 31. decembra 2001.	(496)
Rezeviziranje za sumnjiva i sporna potraživanja koje nije utvrđeno na dan 31. decembra 2001.	(1.182)
Izmena računovodstvenog tretmana međunarodnog saobraćaja sa ZPT TM (Napomena 1)	(522)
Izmena računovodstvenog tretmana obaveza za Poštu (Napomena 20)	(4.027)
Neobračunani prihodi na dan 31. decembra 2001.	3.128
Neobračunani rashodi na dan 31. decembra 2001.	(2.366)
Korekcija neraspoređene dobiti	(5.660)
	(7.296)

B Računovodstveno iskazivanje ulaganja u preduzeća kćeri, zajednička ulaganja i pridružena preduzeća

(1) Zavisna preduzeća

Zavisna preduzeća, koja predstavljaju ona pravna lica (uključujući i pravna lica sa specijalnim namenama) u kojima Telekom ima udeo u vlasništvu iznad 50% ili više od polovine prava glasova ili drugačije rečeno pravo upravljanja finansijama i poslovanjem politikom preduzeća, prikazana su u vrednosti troška sticanja, koji je predmet umanjenja vrednosti. Primitivne dividende od preduzeća kćeri i dividende objavljene pre završetka godine se evidentiraju u bilansu uspeha u okviru finansijskih troškova u neto iznosu umanjene za porez po odbitku od 15% (2001: 15%). Dividende objavljene nakon završetka godine ali koje nisu primitivne nisu evidentirane u finansijskim izveštajima.

Troškovi sticanja uloga su iskazani po realnoj vrednosti date imovine, emitovanih akcija ili preuzeti obaveza na dan sticanja uvećanih za direktne troškove sticanja imovine.

(2) Zajednička ulaganja i pridružena preduzeća

Ulaganja u zajednička ulaganja i pridružena preduzeća se iskazuju po vrednosti troška, umanjenoj za vrednosti umanjenja vrednosti imovine. Zajednička ulaganja su pravna lica u kojima Telekom ima kontrolu zajedno sa drugim investitorima. Pridružena preduzeća su pravna lica u kojima Preduzeće ima između 20% i 50% prava glasa, ili u kojima Preduzeće ima značajan uticaj, ali koja nisu pod njegovom kontrolom. Ulaganja Telekomna u pridružena preduzeća obuhvataju "goodwill" (umanjeno za akumularnu amortizaciju) prikom sticanja. Ukoliko iznos gubitka u pridruženom preduzeću prevazilazi ulog, Preduzeće ne evidentira iznos gubitka iznad uloga ukoliko Preduzeće nije stvorilo obaveze ili izvršilo plaćanja u ime pridruženog preduzeća.

Telekom Crne Gore a.d.

Računovodstvene politike

(svi iznosi su iskazani u hiljadama Euro ukoliko nije drugačije naznačeno)

C Preračunavanje transakcija u stranoj valuti

(1) Valuta izveštavanja

Policije uključene u finansijske izveštaje iskazane su u valuti ("vašim izveštavanjima") koja najbolje odražava ekonomsku sadržinu nastalog događaja i okolnosti relevantne za taj subjekt (pravno lice). Ovi finansijski izveštaji su iskazani u Eurima.

Vlada Republike Crne Gore je 2. novembra 1999. godine donela odluku da uvede dualni valutni sistem, uvođenjem Nemačke Marke kao paralelne zvanične valute. Vrednost Dinara bila je fiksirana na 20 Dinara za 1 Nemačku Marku kao paralelnu zvaničnu valutu. Od 1. januara 2002. godine zvanična valuta na teritoriji Crne Gore je Euro.

(2) Transakcije i salda

Transakcije u stranoj valuti se preračunavaju u valutu izveštavanja po zvaničnom kursu važećem na dan transakcije. Prihodi i rashodi po osnovu kursnih razlika koji nastaju po osnovu preračunavanja ovih transakcija, kao i po osnovu preračunavanja razmenjive aktive i pasive iskazane u stranoj valuti u bilansu uspeha.

Prihodi i rashodi nastali iz operativnih aktivnosti kao i oni koji proizilaze iz aktivnosti finansiranja su prikazani u neto iznosu u okviru finansijskih rashoda.

D Materijalna imovina

Osnovna sredstva obuhvataju uglavnom telekomunikacionu opremu i mrežu, radio i TV opremu, zgrade i kancelarije i IT opremu. Sva sredstva stečena pre 1. januara 2000. godine su prikazana po vrednosti zasnovanoj na proceni koju je izvršio eksterni nezavisni procenitelj, utemeljenoj za amortizaciju akumuliranu u kasnijem periodu. Osnovna sredstva stečena nakon 1. januara 2000. godine su iskazana po istorijskom trošku umanjenom za akumuliranu amortizaciju.

Procenu vrednosti sredstava nabavljenih pre 1. januara 2000. godine izvršio je lokalni nezavisni procenitelj i procena je evidentirana u finansijskim izveštajima za 2000. godinu. Po osnovu revalorizacije neto knjigovodstvena vrednost osnovnih sredstava uvećana je za Euro 36.949 (DEM 111.385). Revalorizacija je izvršena na osnovu preračuna istorijske vrednosti jugoslovenskog Dinara u Euro (preko DEM) na osnovu deviznog kursa u godini nabavke sredstva. Nije izvršeno upoređivanje sa odgovarajućim tržišnim vrednostima. Takođe, evidencije Preduzeća o istorijskoj vrednosti osnovnih sredstava i njihovo korigovanje tokom vremena za hiperinflaciju u Jugoslaviji se omogućavaju tačno određivanje nabavne vrednosti. Kao rezultat toga, Preduzeće nije bilo u mogućnosti da primeni nijedan od osnovnih metoda priznatih Međunarodnim računovodstvenim standardima. Preduzeće je angazovalo međunarodno priznatog procenitelja kako bi izvršilo procenu vrednosti osnovnih sredstava u cilju otklanjanja ovog problema.

Povećanje sadašnje vrednosti osnovnih sredstava po osnovu revalorizacije evidentirano je direktno preko neraspoređene dobiti u okviru akcijskog kapitala. Amortizacija se vrši na revalorizovane iznose.

Amortizacija se vrši proporcionalnom metodom raspoređivanjem vrednosti troška ili revalorizovanog iznosa tokom ekonomskog veka korišćenja sredstva, koji su sledeći:

Zgrade	40 godina
Oprema za prenos uključujući i podvodni kablovski sistem	20 godina
Centrale	10 godina
Vozila	6-7 godina
Kompjuterska oprema	5 godina
Ostala oprema	5-10 godina

Zemljište se ne amortizuje.

Preduzeće nije izvršilo uvid u ekonomski vek korišćenja različitih grupa sredstava koja će biti rashodovana ili stavljena van upotrebe usled uvođenja nove tehnologije.

Troškovi pozajmljivanja, koji su povezani sa pozajmicama za finansiranje izgradnje ili nabavke osnovnih sredstava, evidentiraju se u trenutku njihovog nastanka.

Telekom Crne Gore a.d.

Računovodstvene politike

(svi iznosi su iskazani u hiljadama Eura u koliko nije drugačije naznačeno)

D Materijalna imovina (nastavak)

Troškovi tekućeg i investicionog održavanja evidentiraju se u bilansu uspeha u periodu u kome su nastali. Troškovi značajnih popravki se evidentiraju kao povećanje sadašnje vrednosti osnovnog sredstva kada je verovatno da će buduće ekonomske koristi iznad originalno procenjenih standardnih performansi pripasti Preduzeću. Značajne popravke se amortizuju tokom preostalog ekonomskog veka korišćenja sredstava. Najveći deo popravki se amortizuje u toku istog vremenskog perioda koliko je koristi vek trajanja sredstva na koji se odnose.

Lokalna telefonska mreža je konstruisana i prebačena u vlasništvo Preduzeća od strane opština ili Vlade i kapitalizovana zajedno sa svom ostalom poklonjenom opremom po tržišnoj vrednosti određenoj od strane nezavisnog procenitelja 31. decembra 2000. godine i to posebno za sredstva stečena do 1. januara 2000. godine i posebno za naknadno stečena sredstva. Sredstva primljena bez naknade evidentirana su kao kapital u trenutku prijema sredstava.

Preduzeće takođe nema pouzdate podatke kako bi se procenilo kako je akcijski kapital određen ali je verovatno da su data sredstva uključena u njegovu vrednost. Preduzeće je stoga 2002. godine donelo odluku da reklasifikuje iznos od Euro 170.170 sa državnog kapitala korišćenog u prethodnom računovodstvenom okviru na akcijski kapital po novom računovodstvenom okviru, iako da se kapital preduzeća slaže sa iznosom registrovanim kod suda.

E Nematerijalna ulaganja

(1) Licenca

Troškovi nabavke licencne za telekomunikacije su kapitalizovani i amortizuju se ravnomerno tokom veka korišćenja licencne. Licenca se amortizuje u periodu od 25 godina. Telekom smatra da pretpostavka utraivanja koja je definisana u MRS 38 - Nematerijalna ulaganja, da ekonomski vek korišćenja nematerijalnih ulaganja ne treba da bude duži od 20 godina je neodrživa zbog činjenice da je period na koji je odobrena licenca 25 godina i da će ograničeni resursi koji su dodeljeni Telekomu ovom licencom biti i dalje potrebni tako da će biti u mogućnosti da nastave svoje osnovno poslovanje i nakon 20 godina.

F Umanjenje vrednosti dugoročne imovine

Osnovna sredstva, dugoročna potraživanja, uključujući i "goodwill" i nematerijalna ulaganja nisu procenjena za indikatore smanjenja vrednosti kad god događaji ili promene u okolnostima ukazuju da sadašnja vrednost nije nadoknadiva, jer IAS 36 "Nepokretnosti, postrojenja i oprema ne čini sastavni deo računovodstvenog okvira koji je objašnjen u osnovama sastavljanja finansijskih izveštaja.

G Kratkoročni plasmani

Svi ostali plasmani se iskazuju po istorijskom trošku nabavke, umanjenoj za iznos za koji rukovodstvo proceni da neće moći biti u celini nadoknađen. Navedena procena se uglavnom vrši na osnovu uvica u vrednost neto izlozine pravnog lica u koje je investirano.

Nabavka i prodaja plasmana se evidentira na dan nastanka transakcije, dan kada se Preduzeće obaveže da će kupiti ili prodati plasman.

H Zalihe

Zalihe se vode po nižoj vrednosti od cene koštanja ili neto realizovane vrednosti. Zalihe uglavnom obuhvataju rezervne delove za opremu. Trošak se određuje na osnovu metode specifične identifikacije.

I Potraživanja po osnovu prodaje

Potraživanja po osnovu prodaje se iskazuju po fakturnoj vrednosti umanjenoj za ispravku vrednosti sumnjivih i spornih potraživanja.

J Gotovina i gotovinski ekvivalenti

Gotovina i gotovinski ekvivalenti se iskazuju po nominalnoj vrednosti. U svrhu sastavljanja bilansa novčanih tokova gotovina i gotovinski ekvivalenti obuhvataju gotovinu u blagajni, depozite kod banaka i ostale visoko likvidne plasmane čiji je rok dospelja do 12 meseci ili manje i bankarska prekoračenja. Bankarska prekoračenja su uključena u pozajmice u okviru tekućih obaveza u bilansu stanja.

(svi iznosi su iskazani u hiljadama EUR, osim ako nije drugačije naznačeno)

K (izdani porez na dobit)

Dobitni porez na dobit se evkuirira i popunosti, upotrebom metoda obaveza ili na privremene razlike između poreske osnovice i izdanih porezkih stopa na koje se očekuju da će se primenivati u periodu kada se sredstvo bude realizovalo ili obaveza na dobit koristi se poreske stope za koje se očekuju da će se primenivati u periodu kada se sredstvo bude realizovalo ili obaveza izvršava na temelju poreskih stopa koje se primenjuju na datum bilansa.

Od očigledne poreske sredstva se priznaju u iznosu za koji se misli da će kroz buduću profit za odgovarajuće vremenske razlike moći da budu realizovana.

Odlazni porez na dobit obuhvata i privremene razlike koje proizilaze iz plaćanja u preduzeća i preduzeća koja povezuju preduzeća i zapošljivačka društva, osim u slučajevima kada se renirak realizacije privremene razlike može koncilisati i kada je verovatno da privremene razlike neće biti realizovane u doglednoj budućnosti.

L Naknade zaposlenih

Obaveze po osnovu otpremnina i jubilarnih nagrada

Preduzeće, a po Kolektivnom ugovoru o radu, u obavezi da isplati otpremnine u iznosu od 10 minimalnih mesečnih zarada osvojenih u Preduzeću i iznosu od 9 minimalnih mesečnih zarada po osnovu jubilarnih nagrada kao što su:

- 1) godina rada u Preduzeću
 - 2) godina rada u Preduzeću
 - 3) godina rada u Preduzeću
 - 3) godina i 34 godina rada (respektivno za muškarce i žene)
- 1 osnovna cena rada
 1 osnovnih cena rada
 1 osnovnih cena rada
 1 osnovnih cena rada

Obaveza preduzeća su organizovane na period vazenja Kolektivnog ugovora o radu. Naknove preduzeća venije da svojim delovanjem u prošlosti nije stvorilo obavezu da nastavi sa plaćanjem ovih beneficija svojim radnicima nakon što je trenutno vazećeg Kolektivnog ugovora. U ovim humanijskim izveštajima nije izvršeno rezetivisanje za tokove udelatih nagrada nakon isteka odgovnog vazenja.

M Subvencije vlade za kupovinu osnovnih sredstava

Subvencije vlade su utvrđene po realnoj vrednosti gde je postojala razumna sigurnost da će sredstva biti primljena i da će Preduzeće postići sve uslove subvencije.

Subvencije vlade koje se odnose na nabavku osnovnih sredstava su po sistemu računovodstvenim kvintu uključene su direktno u kapital. Kao što je opisano u sekciji D uključene su i u akciski kapital ili u zakonske rezerve.

Amortizacije osnovnih sredstava koja su nabavljena iz subvencija se evidentira u bilansu uspeha tokom ekonomskog veka trajanja.

N Rezervisanja

Rezervisanje se vrše za tokove sudske sporove. Preduzeće ima tokove pravne ili povratne obaveze koje su nastale kao posledica događaja u prošlosti, za koje je sigurno da će izazvati odliv sredstva po osnovu izdatih obaveza i za koje se može pouzdano proceniti taj iznos. Kada preduzeće očekuje da će izvršene rezervisanje biti nadoknađeno, na primer putem osiguranja, taknada se registruje kao odgovarajuća pasiva, ali tek u trenutku kada naknuda postane izvesna.

Preduzeće vrši rezervisanje za ugovore za koje se očekuje da će očekivane koristi od ugovora biti manje od neizdatih obaveza koje proizilaze iz ugovora.

Rezervisanje za restrukturna obavljanja kazna za prekid izlivanja i kazna za prekid ugovornog odnosa sa zaposlenima i vrši se u periodu u kome Preduzeće postaje zakonski obavezan ili je stvorena obaveza plaćanja. Za tokove tokućih aktivnosti Preduzeće ne vrši rezervisanje unapred.

Telekom Crne Gore a.d.

Računovodstvene politike

(svi iznosi su iskazani u hiljadama Eura ukoliko nije drugačije naznačeno)

O Uvrđivanje prihoda

Prihodi, koji ne obuhvataju porez na promet, sastoje se od prihoda za pružene usluge i isporučene proizvode. Prihod od svih usluga se evidentiraju u periodu kada su nastali. Računovodstvene politike koje se odnose na određene stavke prihoda prikazane su detaljnije u napomeni I Prihodi.

P Dividende

Dividende se evidentiraju u finansijskim izveštajima Preduzeća u periodu u kome su odobrene od strane akcionara Preduzeća.

Q Uporedni podaci

Uporedni podaci prikazani u ovim finansijskim izveštajima sastavljeni su na osnovu prethodnog računovodstvenog okvira (bivši Jugoslovenski Računovodstveni Standardi) i ne mogu se porediti sa podacima prikazanim za tekuću godinu. Efekat primene novog računovodstvenog okvira prikazan je kao "Efekat promena računovodstvene politike" u okviru iskaza promena na neto imovini.

R Prezentacija finansijskih izveštaja

Iako preduzeće posluje u dva poslovna segmenta: poslovi javnog telefonskog servisa i poslova prenosa i emitovanja radio-televizijskih programa, Preduzeće ne priprema posebne izveštaje po segmentima jer ne poseduje dovoljno računovodstvenih podataka kako bi bilo u stanju da pomenute segment razdvoji.

Zakon o radio-difuziji obavezuje Preduzeće da prenese svoj radio i televizijski segment na posebno pravno lice. Ovaj prenos nije posebno obrazložen kao prekid poslovanja.

Telekom Crne Gore a.d.

Upravljanje finansijskim rizicima

Faktori finansijskog rizika

Preduzeće je izloženo različitim finansijskim rizicima, uključujući kreditni rizik, rizik likvidnosti, rizik od promena deviznih kurseva kao i rizik od promena kamatnih stopa. Preduzeće ne koristi finansijske derivative niti vrši hedžing kako bi se obezbedilo od navedenih rizika.

Ne postoji okvir za formalno upravljanje rizicima u Telekomu. Upravni Odbor se uglavnom fokusira na upravljanje kreditnim i rizikom likvidnosti, kako bi se minimizirali mogući gubici.

(i) Kreditni rizik

Preduzeće nema značajni kreditni rizik zbog diversifikovane baze klijenata osim za ukupnu izloženost Ministarstvima i Agencijama Vlade Crne Gore u iznosu od Euro 2.000 hiljada na dan 31. decembra 2002. godine i Elektroprivredi Crne Gore ("Elektroprivreda") u iznosu od Euro 1.607 hiljada. Preduzeće koristi prekid pružanja usluga kao glavni način naplate.

(ii) Rizik likvidnosti

Obazrivo upravljanje rizikom likvidnosti podrazumeva održavanje gotovine i hartija od vrednosti kojima se može trgovati, sposobnost finansiranja kroz adekvatne izvore i mogućnost održavanja pozicije na tržištu. Projekti koji zahtevaju značajna ulaganja se delimično finansirani od strane dobavljača.

(iii) Rizik od promene kurseva stranih valuta

Poslovanje Preduzeća je izloženo jednom delom riziku od promene kurse strane valute ugovorima u odnosu na specijalna prava vučenja (SDR) i US dolar koji su korišćeni za izmirenje prihoda i rashoda od međunarodnog saobraćaja.

(iv) Rizik od promena kamatnih stopa

Preduzeće ima ograničene kamatnosne pozajmice. Kamatnosne imovine se uglavnom odnose na depozite i kredite odobrene domaćim preduzećima i bankama sa fiksnom kamatnom stopom.

Indeks za napomene uz konsolidovane finansijske izveštaje	Strana
1 Prihodi	18
2 Ostali poslovni dobitci	20
3 Profit od poslovnih aktivnosti	21
4 Prestanak poslovanja	22
5 Troškovi zaposlenih	22
6 Neto finansijski prihod/trošak	23
7 Porez na dobitak	23
8 Zarada po akciji	24
9 Divиденда по акцији	24
10 Nematerijalna imovina	24
11 Materijalna imovina	25
12 Dugoročni finansijski plasmani	25
13 Ostala dugoročna potraživanja	27
14 Zalihe	27
15 Potraživanja od kupaca	28
16 Kratkoročni plasmani	28
17 Gotovina i gotovinski ekvivalenti	29
18 Unapred plaćeni troškovi i obračunati a nenaplaćeni prihodi	29
19 Kapital i rezerve	29
20 Dugoročne obaveze	30
21 Odloženi porez	31
22 Kratkoročne obaveze iz poslovanja	32
23 Obaveze za poreze i doprinose	32
24 Potencijalne obaveze	33
25 Ugovorene obaveze za investiciona ulaganja	34
26 Gotovinski tokovi iz operativnih aktivnosti	34
27 Transakcije sa povezanim pravnim licima	35
28 Uogadaji nakon datuma bilansiranja	36

Telekom Crne Gore a.d.

Napomene uz finansijske izveštaje

(svi iznosi su iskazani u hiljadama Eura, osim ako nije drugačije naznačeno)

I	Prihodi	2002	2001
	Prihodi od odlaznih domaćih i međunarodnih poziva (a)	35.199	34.530
	Mesečna pretplata (b)	5.874	3.674
		<u>42.023</u>	<u>38.174</u>
	Prihodi od interkonekcije		
	- Monet (d)	3.146	1.800
	- ProMonte (d)	10.039	12.068
	- nečlanuodni		
	- međunarodni pozivi upućeni u Crnu Goru preko Telekoma Srbije (e)	1.809	-
	- ZIPTT (f)	7.063	5.683
	- direktno (g)	4.468	-
		<u>28.665</u>	<u>19.551</u>
	Ostali prihodi		
	Prihodi od Radio i TV difuzije (z)	1.662	1.161
	Prihodi od uključivanja novih pregovarača	876	-
	Prihodi od zakupa i održavanja vodova	288	245
	Telegrami i Telex	209	137
	Usluge ISDN	106	-
	Ostali prihodi (h)	6.001	805
		<u>14.114</u>	<u>2.334</u>
	Ukupni prihodi	<u>74.802</u>	<u>60.059</u>

(a) Prihodi od odlaznih domaćih i međunarodnih poziva

Prihodi od odlaznih poziva u Srbiji i Crnoj Gori (domaćih) i međunarodnih se naplaćuju od korisnika Telekoma. Dio prihoda od poziva upućenih domaćim operaterima mobilne telefonije i međunarodnih poziva se plaća na osnovu tranzita i destinacija operateru mreža kojima su pozivi upućeni.

(b) Mesečna pretplata

Mesečna pretplata se fakturiše korisnicima usluga Preduzeća bez obzira na njihovo korišćenje Telekomove mreže. Telekomova pretplata koja se fakturiše korisnicima uključuje pored nadoknade za korišćenje linija, i pretplatu koju Telekom naplaćuje u ime Radio Televizije Crne Gore ("RTV") i u ime sopstvene Telekomova poslovne jedinice Radio-difuznog centra ("RDC"). Iznosi koje se naplaćeni u ime RTV su isplaćivani RTV-u i nisu uključeni u prihode- anpladne pretplate u 2002. godini su iznosile Euro 3.433. RTV snosi rizik naplate potraživanja. Iznosi koji su fakturisani u ime RDC su klasifikovani kao Prihodi od Radio i TV difuzije (videti Napomenu (c) u daljem tekstu).

(c) Prihodi od Radio i TV difuzije

Prihodi od Radio i TV difuzije se odnose na iznose fakturisane kroz mesečnu pretplatu korisnicima Telekoma, a u ime RDC.

Telekom Crne Gore a.d.

Napomene uz finansijske izveštaje

(svi iznosi su iskazani u hiljadama Euroa ukoliko nije drugačije naznačeno)

l Prihodi (nastavak)

(d) Prihodi od interkonekcije – Monet i ProMonte

Prihodi od interkonekcije sa Monet-om i ProMonte-om obuhvataju prilude od operatera mobilne telefonije za saobraćaj koji je potekao u njihovim mrežama, a završio se u Telekom-u ili je preko Telekom-ove mreže usmeren dalje.

Od jula 1996. do 31. decembra 2000. godine, potraživanja i obaveze između Telekoma i ProMonte-a su bile nerešene zbog različitih neslaganja. U toku 2001. godine, Telekom i ProMonte su postigli dogovor u tarifama za interkonekciju i izvršili poravnane preostalih Telekomovih neto obaveza od Euro 4.359 na dan 31. decembra 2000. godine. Izmirenje obaveza je izazvalo deinvestiranje 9% akcija koje je Telekom imao u ProMonte-u u iznosu od Euro 4.602. Nakon poravnanja u 2001. godini, Telekom i ProMonte su izmirivali redovno svoje međusobne obaveze od interkonekcije.

(e) Prihodi od interkonekcije preko Telekoma Srbije

Prihodi od interkonekcije od Telekoma Srbije predstavljaju procenjene prihode od međunarodnog saobraćaja upućenog u mrežu Crne Gore preko Telekoma Srbije od 1. jula 2002. godine, kada je Telekom Crne Gore počeo sa potpunim direktnim međunarodnim obračunom (videti u daljem tekstu). Do 31. marta 2003. godine nije postignut još uvek finalizovan ugovor između Telekoma Crne Gore i Telekoma Srbije u izmirenima za međunarodni saobraćaj ili saobraćaj koji je potekao iz Telekoma Srbije ili mobilnih operatera u Srbiji, a koji je završen ili tranzitirao preko mreže Telekoma Crne Gore. Rukovodstvo veruje da će dogovor o međunarodnom saobraćaju biti postignut i da će u skladu sa njim prihodi i rashodi od međunarodnog saobraćaja koji su potekli ili se završili u inostranim mrežama biti priznati koristeći najbolju moguću procenu uprave koja se odnosi na mere saobraćaja i tarife po minutu.

U prošlosti nije bilo nikakvih poravnanja saobraćaja pristiglog ili upućenog Telekomu Srbije ili operaterima mobilne telefonije u Srbiji (preko mreže Telekoma Srbije) i moguće je da će obe strane imati izvesne troškove na očekivanoj osnovi kada sporazum između Telekoma Srbije i Crne Gore bude postignut. U skladu sa tim, prihodi i rashodi od interkonekcije sa Telekomom Srbije ili operaterima mobilne telefonije u Srbiji nisu utvrđeni u ovim finansijskim izveštajima.

(f) Prihodi od interkonekcije – ZJPTT

Ovi prihodi predstavljaju većinu prihoda od dolaznog međunarodnog saobraćaja pre 1. jula 2002. godine, do kada je većina obračuna međunarodnog saobraćaja za Srbiju i Crnu Goru išta preko Zajednice JPPT ("ZJPTT"). Telekomu su bili dostupni vrlo limitirani podaci vezani za međunarodni obračun od strane ZJPTT i Rukovodstvo Telekoma je moralo da napravi značajne procene kako bi utvrdila prihode i rashode od ove vrste saobraćaja do 1. jula 2002. Kako je deo Telekomovih prihoda i rashoda u vremenu poslovanja preko ZJPTT-a tokom 2001. i od 1. januara 2002. do 30. juna 2002. godine računat kao 6.91% ukupnog međunarodnog saobraćaja Srbije i Crne Gore, a ne kao stvarni saobraćaj ka ili od Crne Gore, Rukovodstvo Telekoma nije mogla da iskoristi nijedan od Telekomovih internih podataka kako bi izvršili ukalkulisanje za dolazni i odlazni međunarodni saobraćaj, jer su se njihova merenja samo odnosila na saobraćaj upućen u i iz Crne Gore.

Telekom Crne Gore je jedna od strana u ZJPTT-u zajedno sa Telekomom Srbije, Poštom Crne Gore i Poštom Srbije. Rukovodstvo Telekoma trenutno nije u mogućnosti da proceni efekte na finansijski položaj i rezultate poslovanja Telekoma Crne Gore, ukoliko bi bude bilo, prilikom bilo koje naredne transformacije ili rasformiranja ZJPTT.

(g) Prihodi od interkonekcije - direktni međunarodni saobraćaj

Ovi prihodi predstavljaju prihode od međunarodnih dolaznih poziva iz zemalja sa kojima je Telekom Crne Gore uspostavio direktne međunarodne obračune. Pre 1. jula 2002. godine, Telekom je imao međunarodne obračune sa malim brojem zemalja koji su bili vršeni van ZJPTT. Tokom druge polovine 2002. godine zaključen je veliki broj direktnih ugovora za interkonekciju.

(h) Ostali prihodi

Ostali prihodi obuhvataju uglavnom prihode od ostalih usluga koje Telekom Crne Gore pruža svojim korisnicima, kao što su listing poziva, govorna pošta i ostale prihode koji nastaju iz Telekomovog poslovanja.

Prihodi i rashodi interkonekcije su prikazani u bruto iznosu u ovim finansijskim izveštajima. Iznosi potraživanja od i obaveza prema istim operaterima su prikazani u neto iznosu u bilansu stanja u slučajevima postojanja osnova za prebijanje istih.

Iznosi fakturisani za nove priključke korisnika su predstavjeni kao prihodi u periodu u kome je korisnik priključen.

Telekom Crne Gore a.d.

Napomene uz finansijske izveštaje

(svi iznosi su iskazani u hiljadama Eura ukoliko nije drugačije naznačeno)

2 Ostali poslovni dobiti

	2002	2001
Ostali poslovni dobiti		
Viškovi osnovnih sredstava	351	-
Prilisci od raschodovanja ner materijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	47	4.600
Ostalo	145	133
Ukupno ostali poslovni dobiti	543	4.733

Telekom Crne Gore a.d.

Napomene uz finansijske izveštaje

(svi iznosi su iskazani u hiljadama Eura ukoliko nije drugačije naznačeno)

3 Prihod od poslovnih aktivnosti

Sljedeće stavke su uključene u utvrđivanje dobiti iz poslovanja:

	2002	2001
Rashodi interkonekcije		
- Monet	(4.528)	(974)
- ProMonst	(8.449)	(26.229)
- međunarodni		
- međunarodni pozivi iz Crne Gore upućeni u inostranstvo preko Telekoma Srbije	(538)	-
- ZIPTT	(4.919)	-
- direktno	(1.828)	-
Troškovi distribucije telefonskih računata preko Pošte Crne Gore	(1.558)	(1.407)
Troškovi održavanja	(2.781)	(1.578)
Troškovi rezervnih delova i ostalog materijala	(492)	(430)
Gorivo i električna energija	(1.086)	(939)
Govorne mašine	(619)	-
Obuke i seminari	(419)	(12)
Ostali troškovi	(1.028)	(287)
Troškovi utrošenih sirovina	(28.055)	(21.875)
Troškovi zaposlenih (Napomena 5)	(16.692)	(11.455)
Amortizacija (Napomena 11, 26)		
Osnovna sredstva	(18.795)	(17.957)
Amortizacija nematerijalnih ulaganja (Napomene 10, 26)		
- Licenca za Telekomunikacije	(236)	-
- Software	(54)	(39)
19.085	(17.996)	
Ostali poslovni rashodi		
Dobitak / (gubitak) od rashodovanja osnovnih sredstava (Napomena 26)	(1.611)	(2.683)
Troškovi transporta	(120)	(12)
Zakupnine	(267)	(37)
Reklame	(210)	(18)
Reprezentacija	(173)	(122)
Osiguranje	(297)	(80)
Provizija banaka	(422)	(249)
Porezi na imovinu i ostali porezi	(8.134)	(819)
Troškovi licence	(675)	-
Otpisi zaliba	(76)	(89)
Ispravka vrednose potraživanja	(1.081)	(1.563)
Sponzorstva	(507)	-
Ostalo	(745)	(1.524)
Ostali poslovni rashodi	(7.212)	(7.196)

22

Napomene uz finansijske izvještaje

(svi iznosi su iskazani u hiljadama Euro ukoliko nije drugačije naznačeno)

4 Prestanak poslovanja

U skladu sa novim Zakonom o Radio-difuziji u Crnoj Gori ("Zakon o radio-difuziji"), koji je na snazi od 23. novembra 2002. godine, Republika Crna Gora osniva javno preduzeće Radio-difuzni centar ("RDC"). U skladu sa Zakonom o radio-difuziji, Telekom je dužan do 31. decembra 2003. godine iz svog sastava izdvojiti sva sredstva Radio i TV difuzije i zaposlene i to u roku nekoliko koraka predviđenih Zakonom o radio-difuziji na sledeći način:

- Do 30. aprila 2003. godine RDC bi trebao da bude izdvojen kao nezavisno preduzeće od Telekoma Crne Gore sa operativne strane, a koje će i dalje poslovati u sastavu Telekoma;
- Do 30. juna 2003. godine Telekom treba da pripremi potrebni bilans na osnovu stanja u poslovnim knjigama na dan 31. decembra 2002. i da preduzme sve neophodne korake za izdvajanje preduzeća;
- Do 31. decembra 2003. godine, Telekom treba da donese sva neophodna akta na osnovu kojih će se izvršiti upis RDC-a u sudski registar.

Preiznan pravni način na koji će se izvršiti transformacija još uvek nije definisan. Zakon o radio-difuziji će možda dovesti promene pre nego što transakcija bude završena. Preduzeće nije izvršilo uviđ u smanjenje vrednosti sredstava i nikakav gubitak od umanjenja vrednosti sredstava nije priznat vezano za Telekomovo radio-difuzno poslovanje.

Podnici Preduzeća vezani za poslovanje radio-difuzije nisu potpuni. Sredstva su interno organizovana u dve poslovne jedinice Telekoma Crne Gore i na dan ovog finansijskog izveštaja ne postoji finalna lista sredstava i obaveza koja će biti prebačena na RDC. Tokom 2002. godine, Telekom je ostvario prihod od radio-difuzije u iznosu od Euro 1.562 (2001: 1.163). Računovodstveni sistem Preduzeća ne daje mogućnost da se proceni vrednost usluga koje obezbeđuju pomenute poslovne jedinice za ostale poslovne jedinice u okviru Telekoma Crne Gore ili pak da se obračunaju u potpunosti i dovoljno precizno troškovi pomenutih jedinica koje bi trebalo prebaciti na RDC i zbog toga je Preduzeće iskazalo sva rezultate svog poslovanja i finansijski položaj kao jedinstveni segment izveštavanja (uključujući i operacije koje prestaju sa poslovanjem).

5 Troškovi zaposlenih

	2002	2001
Neto zarade i naknade	6.890	4.646
Porezi i doprinosi na zarade i naknade	7.226	4.765
Ostali lični rashodi	<u>2.664</u>	<u>2.044</u>
Ukupni troškovi zaposlenih	<u>16.692</u>	<u>11.455</u>

Prosečan broj zaposlenih u 2002. godini je bio 1.348 (2001: 1.268).

Ostale naknade obuhvataju troškove različitih beneficija zaposlenima u skladu sa Telekomovim kolektivnim ugovorom, kao što su naknade troškova prevoza, zimnica, topli obrok i ostalo.

Telekom Crne Gore a.d.

Napomene uz finansijske izveštaje

(svi iznosi su iskazani u hiljadama Euro osim ako nije drugačije naznačeno)

6 Neto finansijski prihod /trošak

	2002	2001
Finansijski troškovi		
- troškovi kamata	193	(39)
- negativne kursne razlike	(252)	(135)
- razno	-	(2.475)
Finansijski prihodi		
- prihodi kamata	377	60
- pozitivne kursne razlike	296	267
Prihodi od dividende od Monet (neto od poreza po udjelu od Euro 40)	3.277	-
Prihodi od dividende od MonteCarda (neto od poreza po udjelu od Euro 15)	40	4
	<u>2.572</u>	<u>(2.319)</u>

Računovodstveni sistem koji koristi Preduzeće ne dozvoljava konzistentnu kalkulaciju pozitivnih i negativnih kursnih razlika. Sve pozitivne i negativne kursne razlike su iskazane u okviru troškova finansiranja iako su iste ostvarene na osnovu prihoda i metoda poslovanja pre nego od finansijskih aktivnosti.

Dividende u iznosu od Euro 290 koje je iskežao Monet u 2001. godini, a u odnosu na raspodjelu dobiti iz 2000. su direktno plaćene Vladi Crne Gore u udjelu od 83%, koliko je bilo tadašnje učešće Države Crne Gore u akcijskom kapitalu Telekoma. Preostali deo od 7% ili Euro 52 su bile isplaćene Telekomu i bile su prikazane u kapitalu.

7 Porez na dobitak

	2002	2001
Tekuci porez	-	(23)
Ođloženi porez (Napomena 25)	(2.607)	-
	<u>(2.607)</u>	<u>(23)</u>

Porez na dobitak Preduzeća pre oporezivanja se razlikuje od teoretskog iznosa koji bi se dobio koristeći poresku stopu koja je važeća u zemlji.

	2002	2001
Profit pre oporezivanja	<u>6.766</u>	<u>3.951</u>
Porez računat koristeći stopu od 20% / 15% (za Euro 100 (2001: 20%; 15% za Euro 100)	(1.341)	(808)
Prihodi od dividendi oporezovan na izvoru	264	53
Ostali neoporezivi prihodi	-	1.477
Troškovi koji se ne priznaju za svrhe oporezivanja	(619)	(993)
Nepriznati poreski gubici	(1.11)	-
Troškovi poreza	<u>(2.607)</u>	<u>(231)</u>

Telekom Crne Gore n.d.

Napomene uz finansijske izveštaje

(svi iznosi su iskazani u hiljadama Euro ukoliko nije drugačije naznačeno)

8 Zarada po akciji

	2002	2001
Neto profit koji pripada akcionarima pre raspodele na zakonske rezerve (Euro 000)	4.359	3.720
Prosečan ponderisan broj izdatih akcija (u hiljadama)	34.013	34.041
Osnovna zarada po akciji (Euro cente po akciji)	12,82	10,92

Razvodnjena zarada po akciji je izračunata korigujući prosečan broj običnih akcija koje su preostale kako bi se uzela u obzir konverzija svih razvodnjanih potencijalnih običnih akcija. Preduzeće nema potencijalnih razvodjenih običnih akcija.

9 Dividenda po akciji

Tokom 2002. godine, dividende u iznosu od Euro 3.520 su deklarirane u odnosu na raspodelu dobiti iz 2001. godine i isplaćene su akcionarima (2001: Euro 3.095). Dividenda po akciji je iznosila Euro centi 10,36 po akciji (2001: Euro centi 9,97). Na dan 31. decembar 2002. nisu još uvek bile deklarirane dividende, a koje se odnose na raspodelu profita za 2002. godinu.

10 Nematerijalna imovina

	License	Software	Ukupno
Godina završena 31. decembra 2002. godine			
Sadašnja vrednost - početno stanje	3.814	170	4.010
Nabavke	2.302	10	2.312
Troškovi amortizacije (Napomene 2, 14)	(235)	(54)	(290)
Sadašnja vrednost - krajnje stanje	5.900	126	6.032
Stanje 31. decembra 2002. godine			
Nabavna vrednost	5.136	225	6.361
opravka vrednosti	(236)	(99)	(339)
Sadašnja vrednost	5.000	126	6.032

Agencija za Telekomunikacije Republike Crne Gore je izdala 27. decembra 2001. godine Telekomu posebnu licencu za obavljanje javnih fiksnih telekomunikacionih usluga, a koja je važeća od 1. januara 2002. godine za period od 25 godina. Licenca obezbeđuje Telekomu pored prava da instalira, održava i koristi u poslovanju javne centrale za fiksnu telefonsku mrežu, i prava na dodatne radio frekvencije, od kojih je najznačajnija radio frekvencija koja će se koristiti za UMTS mobilne mreže.

Licenca je prvobitno šttila monopol Telekomu nad fiksnim telekomunikacijama sve do 1. januara 2004. godine, ali je monopol nedavno uspešno osporen na osnovu nesaglasnosti sa Ustavom Republike Crne Gore i zvanično ukinuta.

Preduzeće ima pravo da dobije bezuslovni produžetak od 10 godina nakon isteka vremena na koju je licenca prvobitno data. Licenca se trenutno amortizuje u vremenskom periodu od 25 godina.

Tokom 2001. i 2002. godine placena je naknada za korišćenje licence u iznosu od Euro 6.136. Pored tog jednokratnog iznosa Preduzeće je dužno da plati iznos od 1% od godišnjih prihoda licence.

Software se uglavnom odnosi na licence za software koji se koriste u centrima za međunarodni saobraćaj i radio-difuznim uređajima.

Telekom Crne Gore a.d.

Napomene uz finansijske izveštaje

(svi iznosi su iskazani u hiljadama Euro, ukoliko nije drugačije naznačeno)

11 Materijalna imovina

	Zemljište	Zgrada	Oprema	Investicije u toku i avansi za osnovna sredstva	Ukupno
Godina završena 31. decembra 2002. godine					
Sadašnja vrednost - početno stanje	2.522	129.464	16.306	4.087	174.779
Nabavke (a)	328	1.155	86	17.566	19.141
Transferi (b)	-	6.341	1.019	(9.905)	344
Amortizacija (Napomenama 3.20)	-	(11.675)	(6.120)	-	(18.795)
Revalorizacija (c)	-	(666)	(821)	(92)	(1.611)
Sredstva uložena u Monet	(21)	(523)	(3.409)	-	(3.967)
Krajnje stanje- sadašnja vrednost	<u>2.827</u>	<u>123.264</u>	<u>31.559</u>	<u>11.576</u>	<u>169.226</u>
Na dan 31. decembra 2002. godine					
Nabavna vrednost	2.827	274.479	70.040	11.576	358.922
Ispisna vrednost	-	(151.215)	(38.481)	-	(189.696)
Sadašnja vrednost	<u>2.827</u>	<u>123.264</u>	<u>31.559</u>	<u>11.576</u>	<u>169.226</u>

(a) Nabavke tokom perioda se uglavnom odnose na investicije u digitalizaciju mreže, razvijanje mreže optičkih kablova i unapređenja lokalnih distributivnih mreža. Tokom 2002. godine Telekom je takođe nabavio nova opreme za svoj u Radio-difuznu poslovnu jedinicu.

(b) Transferi se odnose na prenos sa opreme na zalihe u iznosu od Euro 344.

(c) Preduzeće je izvršilo popis osnovnih sredstava i utvrđeno je da nedostaju ili su zastarela sredstva sa sadašnjom vrednošću od Euro 1.611.

Tokom 2002. godine Preduzeće je izvršilo ponovnu procenu korisnog veka trajanja centrala i zgrada. Kao rezultat toga, troškovi amortizacije navedeni gore uključuju uticaj promenjenih korisnih vekova trajanja centrala (sa preko 14,3 godine na 10 godina) i zgrada (sa 53-56 na 40 godina). Ovaj efekat je rezultirao u povećanju troškova amortizacije od Euro 1.753.

Preduzeće nije izvršilo ponovnu procenu korisnog veka trajanja ostalih kategorija osnovnih sredstava. Konstantna modernizacija i digitalizacija Telekomove mreže je učinila mnoga sredstva i opremu zastarelom i neupotrebljivom. Preduzeće namjerava da izvrši detaljniju procenu vrednosti osnovnih sredstava koja će takođe obuhvatiti i procenu korisnog veka trajanja svih kategorija osnovnih sredstava.

Preduzeće nije razmatralo smanjenje vrednosti ili izvršilo uvid u postojanje indikatora smanjenja vrednosti. U skladu sa tim, moguće je da postoje sredstva ili grupe sredstava čije sadašnje vrednosti prevazilaze njihove tržišne vrednosti.

Preduzeće ne poseduje svu neophodnu dokumentaciju o vlasništvu nad značajnim delom zemljišta i zgrada.

Telekom Crne Gore a.d.

Napomene uz finansijske izveštaje

(svi iznosi su iskazani u hiljadama Eura ukoliko nije drugačije naznačeno)

11 Materijalna imovina (nastavak)

Avansi za osnovna sredstva

Avansi za osnovna sredstva, predstavljaju u okviru poticajne investicije u toku i avansi za osnovna sredstva, u iznosu od Euro 3.353 na dan 31. decembra 2002. godine se odnose na:

	2002	2001
Ericsson - Nikola Tesla Zagreb	1.793	250
Fin Invest	1.500	-
Ostalo	60	77
	<u>3.353</u>	<u>327</u>

Avansi dati Ericsson- Nikola Tesla, Zagreb su plaćeni u skladu sa Ugovorom o kupovini digitalnog sistema centralne AXE 10. Avansi dati Fin invest-u se odnose na izgradnju nove poslovne zgrade Telekom-a Crne Gore u Podgorici

12 Dugoročni finansijski plasmani

	2002	2001
Učešća u kapitalu povezanih pravnih lica		
Učešće u kapitalu povezanog pravnog lica u potpunom vlasništvu - Monet (a)	19.247	15.232
Učešće u kapitalu u zajedničkom ulaganju - Montecard	84	329
PTT Standard	346	591
Ispravka vrednosti učešća u kapitalu povezanih pravnih lica	(146)	-
	<u>19.531</u>	<u>16.652</u>
Ostala učešća (c)		
Zeni Lovcen	37	37
Montmak	48	48
Hipotekarna banka	19	19
Jugobanka	-	71
Investiciona banka	-	1
Poštanska štedionica	127	404
internet Crne Gore	196	482
Montenegrobanka	-	5
Post banka	11	11
Crnogorska komercijalna banka	980	991
Bel Pagete	18	244
Ispravka vrednosti ostalih učešća	(66)	-
	<u>1.370</u>	<u>1.314</u>
	<u>20.701</u>	<u>18.966</u>

Telekom Crne Gore a.d.

Napomene uz finansijske izveštaje

(svi iznosi su iskazani u hiljadama Euro ukoliko nije drugačije naznačeno)

12 Dugoročni finansijski plasmani (nastavak)

Glavna učešća, od kojih sva u preduzećima koja nisu kotirana na berzi su:

(a) Monet

Monet je povezano pravno lice u kome Telekom ima potpuno vladništvo, i registrovano je u Republici Crnoj Gori. Monet je osnovan u julu 2000. godine i Telekom je nakon toga prebacio prethodno kupljeni GSM 900 mrežu po vrednosti originalnog troška nabavke od Euro 15.232.

Tokom 2002. godine, Preduzeće je završilo pravnu registraciju povećanja svog uloga u Monet-u na osnovu uloga u stvarima u vrednosti od Euro 4.015. Uložena sredstva se uglavnom sastoje od GSM telefonske opreme koju su koristila oba preduzeća Telekom (za svoje ruralne korisnike) i Monet, koji je koristio tu opremu kao nezadvojivi deo svoje mobilne mreže. Pošto je Monet očuvak koristio navedena sredstva, za potrebe ovih finansijskih izveštaja ona su uložena u Monet od njegovog osnivanja u julu 2000. godine, u skladu sa MRS 16- Nepokretnosti, postrojenja i oprema. Ispravka vrednosti koja je stvorena po prethodnim računovodstvenim tretmanom u Telekomu, je nadoknađena preko neraspoređene dobiti i dodatni troškovi amortizacije nisu uvršteni u 2002. godini za ta ista sredstva u okviru ovih finansijskih izveštaja.

U ovim finansijskim izveštajima, Preduzeće je iskazalo svoje učešće u Monetu na bazi troška. Dividende koje je Telekom primio od Moneta su uključene u bilans uspeha Telekomu u računovodstvenom periodu kada su usvojene.

(b) MonteCard

MonteCard je zajedničko ulaganje Telekomu i ostalih ulagača.

Telekom vrednuje svoje učešće u MonteCardu na bazi troška. Sposobnost MonteCarda da nastavi postojanje zavisi od stalne podrške njegovih vlasnika. Telekom nije izvršio nikakvu analizu umanjenja vrednosti ove investicije.

(c) Ostala učešća

Ostala učešća su iskazana na bazi troška uzimajući u obzir ispravke vrednosti koje odražavaju mogućnost da učešća neće biti u potpunosti povraćena. Prihodom primene specifičnog računovodstvenog okvira opisanog u okviru Osnova za sastavljanje finansijskih izveštaja, pojedine pozicije, koje su predstavljale trošak u skladu sa prethodnim računovodstvenim tretmanom, u vrednosti od Euro 1.502, su eliminisane iz vrednosti učešća u Montecardu, PTT Standardu, Internetu Crne Gore i Bel Pagetu. Rukovodstvo Telekomu je izvršilo procenu povraćaja uloga. Kako se ulozima u preduzećima ne uluguje aktivno, sadašnja vrednost neto imovine je korišćena kao osnov za iskazivanje mogućnosti povraćaja uloga. Kao rezultat procene vrednosti učešća, učešća u Jugobanci, Montenegrobanci i Investicionoj banci u iznosu od Euro 78 su u potpunosti otkisana, a delimično je izvršen otpis učešća u Peštanskoj Štedionici i Crnogorskoj Komercijalnoj banci u iznosu od Euro 188. Potpuna ispravka vrednosti je izvršena za učešća u PTT Standardu, Montmaku i Bel Pagetu u iznosu od Euro 412.

13 Ostala dugoročna potraživanja

	2002	2001
Dugoročni otkisani depoziti u Crnogorskoj Komercijalnoj banci	2.500	

Dugoročni depozit se odnosi na depozit otkisani u Crnogorskoj Komercijalnoj banci kao garancija za ugovor o kupovini AXE 10 opreme za digitalnu centralu sa Ericsson-om Nikola Tesla Zagreb (videti gore). Depozit je dat 8. oktobra 2002. godine sa fiksnom kamatnom stopom od 7,5% godišnje i rokom doplate 31. decembra 2005. godine.

14 Zalihe

Zalihe na dan 31. decembra 2002, u iznosu od Euro 1.491 (31. decembra 2001: Euro 540) uglavnom se odnose na prenosne kablove i rezervne delove za prenosnu opremu i jedan deo opreme za mobilnu telefoniju koja je kupljena za potrebe Moneta.

Telekom Crne Gore a.d.

Napomene uz finansijske izveštaje

(svi iznosi su iskazani u hiljadama Euro ukoliko nije drugačije naznačeno)

15 Potraživanja od kupaca

Tekuća potraživanja i dati avansi:

	2002	2001
Potraživanja od povezanih pravnih lica:		
Monet - interkonekcija	692	1.037
Monet - dividende	474	-
Monet-ostalo	15	149
Monteorid	5	5
	<u>1.187</u>	<u>2.092</u>
Potraživanja za usluge telekomunikacije:		
Kupci u zemlji	18.836	11.517
Kupci u inostranstvu	2.761	-
Ispravka vrednosti sumnjivih i spornih potraživanja	(5.812)	(4.734)
Ukupno potraživanja za telekomunikacione usluge	<u>15.785</u>	<u>6.813</u>
Ostala potraživanja		
Potraživanja za kamate	167	-
Ostala potraživanja	92	455
Ukupno ostala potraživanja	<u>259</u>	<u>455</u>
	<u>17.328</u>	<u>9.358</u>

16 Kratkoročni plasmani

	2002	2001
Elektroprivreda Crne Gore	511	1.355
Crnogorska Komercijalna banka n.d. Podgorica	522	1.300
Vektra d.o.o. Podgorica	261	1.150
Hipotekarna Banka a.d., Podgorica	-	590
Rudnik uglja Pljevlja	-	511
Ministarstvo sporta	-	38
Montenegro banka	-	63
Banka za razvoj	-	16
Atlasmeni banka	500	-
Budzet Republike Crne Gore	100	-
	<u>1.894</u>	<u>5.253</u>

Preduzeće je uložilo sredstva u zajmove i kratkoročne depozite uglavnom date preduzećima u Crnoj Gori. Zajmovi su dati koristeći prosečnu kamatnu stopu od oko 6%. U toku 2002. godine, preduzeće je utvrdilo gubitke po osnovu nemogućnosti naplate od monopolskog elektroprivrednog sistema, Elektroprivreda Crne Gore, Rudnika uglja i Montenegrobanka u likvidaciji.

Telekom Crne Gore a.d.

Napomene uz finansijske izveštaje

(svi iznosi su iskazani u hiljadama Eura ukoliko nije drugačije naznačeno)

17 Gotovina i gotovinski ekvivalenti

	2002	2001
Računi u bankama	1.532	4.091
Blagajna	19	19
	<u>1.551</u>	<u>4.110</u>

Na dan 31. decembra 2002, gotovina je uglavnom držana na računima u Crnogorskoj Komercijalnoj banci i Atlasbank banci.

18 Unapred plaćeni troškovi i obračunati i nenaplaćeni prihodi

	2002	2001
Ukalkulisanih prihodi od poziva	290	-
Unapred plaćeni troškovi	<u>304</u>	<u>4.313</u>
	<u>594</u>	<u>4.313</u>

Preduzeće je izvršilo merenje impulsa na centralama za potrebe fakturisanja 27. decembra 2002; ukalkulisani prihod predstavlja rezultat procene prihoda koji su nastali u preostalim danima decembra 2002.

Unapred plaćeni troškovi u 2002. godini uglavnom predstavljaju unapred plaćene troškove premija osiguranja, obuke kadrova i troškove održavanja.

19 Kapital i rezerve

	Broj akcija (u hiljadama)	Obične akcije Euro 000
Stanje na dan 1. januara 2002. godine	34.041	205.870
Efekat povećanja akcija zaposlenih i korekcija registrovanog akcijskog kapitala	<u>(37)</u>	<u>(3.032)</u>
Stanje na dan 31. decembra 2002. godine	<u>34.004</u>	<u>202.838</u>

Ukupan broj izdatih običnih akcija je 34.004 hiljada u vrednosti od Euro 5.9631 po akciji. Sve izdate akcije su u potpunosti plaćene.

Tokom 2002. godine, Preduzeće je izvršilo korekciju svog osnovnog kapitala radi usklađivanja sa akcijskim kapitalom registrovanim kod Privrednog suda u Podgorici.

Telekom Crne Gore a.d.

Napomene uz finansijske izveštaje

(svi iznosi su iskazani u hiljadama Euro, ukoliko nije drugačije naznačeno)

20 Dugoročne obaveze

	2002	2001
Finansiranje Pošte	(397)	(1.258)
Investicioni razvoj Pošte	(1.063)	(2.873)
Telekom Italia (Bar-Krf projekat)	(475)	(1.129)
Slovenske Izvozna Družba za opretnu za radio i TV opretnu	(398)	-
	(3.333)	(5.260)
Umanjenje za dospelu obavezu (a)	(2.935)	-
Dugoročne obaveze	598	5.260

(a) Kratkoročne obaveze u iznosu od Euro 2.945 na dan 31. decembra 2002. godine uključuju iznos od Euro 2.935 kao dospelu deo dugoročnih obaveza i Euro 10 ostalih kratkoročnih obaveza. Kreditu od Slovenske Izvozne Družbe u iznosu od Euro 149 klasifikovan je kao obaveza prema inostranom dobavljaču.

Razdvajanjem Telekoma od Pošte u Crnoj Gori, nastale su određene obaveze za Telekom. Telekom je bio u obavezi da plati Pošti iznos od Euro 6.289 u skladu sa unapred utvrđenom dinamikom isplate u periodu od 1999-2003. godine. Iznos iskazan kao "Finansiranje pošte" na dan 31. decembra 2002. godine predstavlja iznos dospelu glavnice na taj dan. Telekom je takođe u obavezi da plati dodatni iznos za finansiranje kapitalnih investicija u Pošti i to na zahtev Pošte. Ova obaveza je iskazana u okviru "Razvoj pošte"

Obaveze za izgradnju projekta Bar-Krf odnose se na dogovor između Hellenic Telecommunications Organization S.A (OTE) i Telekom Italia S.p.A i Zajednicu JPIT za izgradnju održavanje podvoznog optičkog kabla od Kafa do Bara, koji je počeo da se koristi od 2000. godine. Preostali deo obaveze dospeva za plaćanje Telekomu Italije tokom 2003. godine i to iz prihoda od međunarodnog saobraćaja za način što doazi do prebijanja potraživanja od Telekom Italia koje nastaju u međunarodnom saobraćaju.

Obaveze prema Slovenskoj Izvoznoj Družbi se odnose na kredit koji je dala ova izvozna-evozna banka za finansiranje prodaje radio-difuzne opreme od strane slovenačkog dobavljača Iskra Elektrovezve Telekomu. Kredit iznosi Euro 747 i dospeva u 10 jednakih polugodišnjih rata plativih u periodu od 12. maja 2003. godine do 12. novembra 2007. godine.

Telekom Crne Gore a.d.

Napomene uz finansijske izveštaje

(svi iznosi su iskazani u hiljadama Euro, ukoliko nije drugačije naznačeno)

21 Odloženi porez

Odloženi porez na dobit se obračunava u celosti na bazi vremenskog razgradičenja po principu obaveza korišćenjem osnovne stope od 20% (2001: 20%).

Promene na računu odloženog poreza su kako slede:

	2002	2001
Na početku godine	-	-
Na teret bilansa uspeha	(2.607)	-
Na teret kapitala	-	-
Na kraju godine	<u>(2.607)</u>	<u>-</u>

Nije bilo knjiženja na teret kapitala.

Preduzeće ima nepriznati poreski gubitak od Euro 5.565 (2001: nula) koje može da prenese u naredne periode do 2007 godine.

Promene na odloženoj oporezivoj aktivni i pasivi (pre prebijanja salda pod istom poreskom jurisdikcijom) u toku godine su kao što sledi:

Odložene poreske obaveze	Ubrzana amortizacija poreza	Ukupno
1. januara 2002. godine	-	-
(Na teret) i u korist neto dobitka	<u>(2.607)</u>	<u>(2.607)</u>
31. decembra 2002. godine	<u>(2.607)</u>	<u>(2.607)</u>

Telekom Crne Gore a.d.

Napomene uz finansijske izveštaje

(svi iznosi su iskazani u hiljadama Eura ukoliko nije drugačije naznačeno)

21 Kratkoročne obaveze iz poslovanja

	2002	2001
Dobavljači – povezana pravna lica - Monet	402	914
Primjena: svrani od povezanih pravnih lica	12	12
Dobavljači u zemlji	3.911	422
Dobavljači u inostranstvu	3.245	159
Obaveze prema RTV Crne Gore po osnovu mesečne preplate za RDO	1.222	1.000
Obaveze za PIO	1.457	1.287
Obaveze za dividende	296	-
Ostale obaveze	(701)	231
	<u>10.455</u>	<u>4.585</u>

Obaveze prema RTV Crne Gore odnose se na preplatu za radio difuznu mrežu RTV-a koju plaćaju Telekom za račun RTV Crne Gore (vidjeti Napomenu 4).

Obaveze za PIO odnose se na doprinose koji terete Telekom u skladu sa crnogorskim zakonodavstvom važećim od aprila 1995. godine do jula 2000. godine kada je Telekom imao obavezu da uplati 11,11% svojih prihoda penzionom fondu

23 Obaveze za poreze i doprinose

	2002	2001
Porez na otuđenje uslovnih sredstava	287	544
Republički porez na promet	1.010	773
Porez na promet – ostale	67	84
Obaveze za porez na dobit	(214)	151
Obaveze za zarade, poreze na zarade i doprinose (a)	-	431
Obaveze za dividende (b)	-	(352)
Ostale obaveze prema zaposlenima	-	(82)
Ostale obaveze	-	203
	<u>1.250</u>	<u>1.764</u>

(a) U 2002. godini, Telekom je počeo sa isplaćivanjem zarada i pripadajućih poreza i doprinosa za tekući mesec za razliku od prethodnih godina kada su zarade obično isplaćivane u narednom mesecu za prethodni mesec.

(b) Primenom određenih Međunarodnih Računovodstvenih Standarda dividenda se priznaju u godini u kojoj su usvojene.

Napomene uz finansijske izveštaje

(svi iznosi su iskazani u hiljadama Euroa ukoliko nije drugačije naznačeno)

24 Potencijalne obaveze

Potencijalne obaveze

Sudski sporovi

Preduzeće ima više sudskih procesa koji proizilaze iz uobičajenog poslovanja. Preduzeće trenutno brani tri slučaja ukupne vrednosti od Euro 566 u vezi sa radnom snagom štete i navodnom upotrebom imovine trećih lica. Kao što je objašnjeno u Napomeni 11 Telekom nema dovoljno dokumentaciju o vlasništvu nad značajnim udelom zemljišta i građevinskih objekata. Preduzeće nije u mogućnosti da dovoljno pouzdano proceni potencijalne obaveze koje mogu proizici iz ove činjenice.

Opgorezivanje

Postoje brojne situacije koje su u pojedinim slučajevima trajale po više godina, kada je zakonodavstvo u Crnoj Gori propisivalo poreze ili slične naknade, ali u praksi niti je zakon primenljiv, niti su isti naplaćeni od strane vlasti. Rukovodstvo uglavnom sledi osnovni princip. U slučaju da dođe do promene takve prakse, u skladu sa Zakonom, ali sa retroaktivnim efektom, postoji mogućnost izloženosti zateznim kamatama.

Zbog toga što u crnogorskom zakonodavstvu postoje ocredbe koje se mogu protumačiti na više načina, kao i zbog prakse poreskih vlasti razvijene u nestabilnom okruženju da donose arbitrarne procene vezane za poslovne aktivnosti preduzeća, procena aktivnosti preduzeća od strane rukovodstva preduzeća može da se razlikuje od procene istih aktivnosti od strane poreskih vlasti. Fiskalne godine od 1993 do 2002 ostaju otvorene za poresku inspekciju.

Troškovi priključaka i ovih preplata

Pre 2002. godine troškovi priključaka nisu izetili bilans uspeha već su tretirani kao povećanje kapitala. Rukovodstvo preduzeća veruje da nije verovatno da će preduzeće imati materijalno značajne dodatne obaveze u vezi sa ovim tretmanom.

Porez na promet

Porez na promet nastaje na osnovu fakturisanu vrednosti pruženih usluga od strane Preduzeća. Međutim do 1 aprila 2003. godine, u skladu sa uredbama poreskih organa, bilo je moguće plaćati porez na bazi napredno realizacije. Nakon tog dana, Preduzeće je nastavilo sa prethodnom praksom plaćanja poreza na promet po naplati zasnovano na izvesnoj komunikaciji sa Ministarstvom Finansija. Rukovodstvo veruje da nije verovatno da će preduzeće imati materijalno značajne dodatne obaveze u vezi sa ovim tretmanom.

Naknada na tarife

U februaru 2001. godine, Ministarstvo Finansija Republike Crne Gore uvelo je taksu od 5% na prihode od poziva sa fiksne telefonije na mobilnu mrežu. Preduzeće nije izvršilo nikakvo rezervisanje za ovu naknadu. žalba, na koju još nije doneta odluka, je uložena Ustavnom Sudu na zakonitost takve naknade. Rukovodstvo veruje da nije verovatno da će konačno neka naknada biti obračunata. Na dan ovog izveštaja ovo pitanje još uvek nije rešeno.

Kolektivni ugovor o radu

Po odredbama Kolektivnog ugovora o radu Rukovodstvo veruje da nema obaveza plaćanja ovih naknada izvan uslova trenutno važećeg kolektivnog ugovora. Nije izvršeno nikakvo rezervisanje po ovom osnovu.

Isplata dividendi

U 2001. godini zavisan preduzeće Monet d.o.o. je platilo deo dividende koje se odnose na rezultat iz 2000. godine u iznosu od Euro 240 hiljada direktno Vladi Crne Gore kao akcionaru Telekoma. Iznos koji je uplaćen izračunat je na osnovu procenta koji Vlada Crne Gore ima u Telekomu. U 2002. godini Monet je objavio dividendu sa uvažavanjem iznosa Euro 2.674 hiljada i platio Euro 2.200 hiljada Telekomu. Protiv Telekoma i Murcica je podignuta sudska parnica za nezakonitost ovakve isplate dividende u 2002. godini. Konačni ishod parnice se ne može trenutno predvideti i nije izvršeno nikakvo rezervisanje u finansijskim izveštajima za potencijalne obaveze koje mogu proizici iz toga.

Transkripcije sa povezanih pravnih lica

Kao što je objašnjeno u Napomeni 27 ugovorene cene između povezanih pravnih lica mogu se razlikovati od cena koja se primenjuju za treća lica. Rukovodstvo veruje da nisu stvorene materijalno značajne obaveze za porezu kao rezultat ovih sporazuma.

Napomene uz finansijske izveštaje

(svi iznosi su iskazani u milijardama Euro i koliko nije drugačije naznačeno)

25 Ugovorene obaveze za investiciona ulaganja

Ulaganja u osnovna sredstva ugovorena zaključeno su na danom bilansnimjaja koja nisu dekurzivirana finansijskim izveštajima su kako sledi:

Ugovorene obaveze na 31. decembru 2002. godine	8.137
Plaćeno ali nije isplaćeno	11.439
	19.566

Napomena: Ugovorena obaveza po osnovu ulaganja u osnovna sredstva odnosi se na planiranu kupovinu nove centralne zgrade i na postavak digitalizacije Ericsson AXE 10. Preduzete nema dovoljne informacije da prikaze u poređne podatke sa mjesem na dan 31. decembra 2001. godine.

26 Gotovinski tokovi iz operativnih aktivnosti

Neto dobitak	4.159	2001
Konkacije:	2.607	2002
Prez (Napomena 7)	18.793	2001
Amerikanci i osnovni sredstva (Napomena 3, 11)	39	2002
Amerikanci i osnove ulaganja (Napomena 1, 10)	1.611	2001
(Dobitak)/gubitak po osnovu rješavanja: novine i opreme (Note 3)	2.683	2002
Pridodi od kamata (Napomena 6)	(3.17)	2001
Pridodi od dividendi (Napomena 6)	(2.317)	2002
Rashodi kamata (Napomena 5)	93	2001
Dopis transakcijskih poslovanja i ulaganja u osnovna sredstva	831	2002
Ostale ne govorničke stavke	(2.90)	2001
Priznane na neto obrnuta sredstva (isključujući: efikas nabavke i prodaje proizvede licenc)	(507)	2002
Zalihe	(8.071)	2001
Potraživanja od kupaca i ostala tekućina	4.907	2002
Neto govornim iz operativnih aktivnosti	21.796	2001
	16.168	2002

U bilansu novčanih tokova, priliv od prodaje osnovnih sredstva uključuje:

2002	2001
------	------

Neto knjigovodstvena vrednost (Napomena 11)

Manje: ostale sredstva pod izlogom	1.611	(2.683)
------------------------------------	-------	---------

Dobitak / (gubitak) po osnovu rješavanja osnovnih sredstva

Priliv od prodaje osnovnih sredstva	(1.611)	(2.683)
-------------------------------------	---------	---------

Telekom Crne Gore a.d.

Napomene uz finansijske izveštaje

(svi iznosi su iskazani u hiljadama Eura ukoliko nije drugačije naznačeno)

17 Transakcije sa povezanim pravnim licima

Preduzeće je imala poslovne odnose sa Monetom, MonteCardom, Internetom Crne Gore i sa PTT Standardom. Transakcije sa ovim preduzećima su prikazane u daljem tekstu (bez dividendi od Moneta i MonteCarđa u iznosu od Euro 2.277.40, respektivno kao što je opisano u Napomeni 6). Transakcija sa Monetom i MonteCardom mogu biti na bazi cena različitih od cena transakcija sa trećim licima.

Preduzeće, koje je 51% u vlasništvu države je takodje pružalo usluge Vladi Crne Gore i različitim Vlacinim agencijama

i) Prihod od prodaje proizvoda i usluga

	2002	2001
Prihod od korišćenja usluga		
Monet	5.308	2.043
Montecard	52	102
Internet Crne Gore	75	269
PTT Standard	9	4
Beo Pagare	4	4
	<u>5.458</u>	<u>2.422</u>

ii) Troškovi korišćenja usluga

	2002	2001
Troškovi korišćenja usluga		
Monet	4.622	1.058
Montecard	-	-
Internet Crne Gore	75	77
PTT Standard	204	275
Beo Pagare	199	159
	<u>5.190</u>	<u>1.510</u>

iii) Stanje na kraju godine po osnovu prodaje/kupovine proizvoda/usluga

Stanje sa povezanim pravnim licima su kako sledi:

	2002	2001
Potraživanja		
Monet	1.166	1.893
Montecard	80	2
Internet Crne Gore	227	186
PTT Standard	5	-
Beo Pagare	-	-
	<u>1.478</u>	<u>2.091</u>

Telekom Crne Gore a.d.

Napomene uz finansijske izvještaje

(Svi iznosi su iskazani u hiljadama Eura ukoliko nije drugačije naznačeno)

27 Transakcije sa povezanim pravnim licima (nastavak)

	2002	2001
Obraveze		
Monet	402	1.064
Montecard	-	-
Interrel Crne Gore	-	2
PTT Standard	5	36
Bel Pagette	-	-
	<u>407</u>	<u>1.201</u>

iv) Krediti dani direktorima

Preduzeće nije davalo kredite direktorima.

v) Naknade direktorima

Nije bilo dodatnih naknada direktorima izvan onih definisanih ugovorom o radu.

28 Događaji nakon datuma bilansiranja

Nije bilo značajnih događaja nakon datuma sastavljanja ovih finansijskih izvještaja.

укупно 2/16

Konbu plan cukionary

Typ PTT. Cme bore

900 AKTIE RAJAWAJA PT

900000 AKTIE RAJAWAJA BANK LEMBAGA III RUMAH RA INSTALAH LICA U PT
900900 MEJASNI RA LUZI AKLUUNRA

901 AKTIE RAJAWAJA PT UANTRA PODSERICA

901000	AKTIE RAJAWAJA PT UANTRA PODSERICA
901001	JENARNOVIC RADOJKA U688/131 654 67500.00 120M 297.914
901002	VABOVIC MILOJ U683/130 654 67500.00 120M 297.162
901003	YICETIC ZERINA U683/129 104 61000.00 120M 247.048
901004	VANOVIC MILKA U679/122 654 31850.00 120M 265.411
901005	ITOVIC VERA U679/121 654 31800.00 120M 260.004
901006	RAEVIC DEJAN U679/120 304 18500.00 120M 107.311
901007	LAZAREVIC MILOS U679/119 654 34400.00 120M 303.554
901008	RAOVNIT ANDELITA U679/118 104 65000.00 120M 341.144
901009	DANOVIC VERA U679/117 654 28600.00 120M 238.031
901010	TRAJIC DUTIC BRANISLAV U679/116 654 28600.00 120M 238.031
901011	MEZENICA MILOJ U679/115 304 159000.00 132.504 120M
901012	GRIVANOVIC LITJANA U679/114 654 650.00 120M 340.418 654
901013	DRACOVIC ZLJTKO U679/113 204 134000.00 120M 311.667
901014	SAVADIC LITJANA U679/112 104 51000.00 120M 50.034
901015	DEOVIC VESLJIN U679/111 304 120000.00 120M 150.034
901016	PIVANOVIC ZORAN U679/110 654 41500.00 120M 345.652
901017	PETICIC DANKO U679/109 654 38350.00 120M 317.68
901018	VAJOSAVIC FATKO U679/108 204 13400.00 120M 11.604
901019	SKALIC MILIC U679/107 314 14850.00 120M 118.834
901020	GAJEVIC MILANKO U679/106 654 35000.00 120M 290.414
901021	VUKLEVIC VANKLJH U679/105 654 42550.00 120M 362.924
901022	LAKOVIC ERANKA U679/104 654 37000.00 120M 306.074
901023	CIJEDVIC BOZANA U679/103 654 40300.00 120M 331.634
901024	VESOVIC ZORAN U679/102 304 12500.00 120M 140.034
901025	DRAKULOVIC SLOBODANKA U679/101 654 35000.00 120M 271.754
901026	DRIOVIC ZRAJIC U679/100 654 36400.00 120M 303.334
901027	TKIC SLEVICA US U679/99 314 17900.00 120M 149.134
901028	IKOVIC VENS U679/98 314 17900.00 120M 149.134
901029	REOVIC VLADIMIR U679/97 304 19800.00 120M 165.004
901030	MAVRECI MIRANKA U679/96 654 35000.00 120M 270.134
901031	VITAVIC KOLJA U679/95 304 18300.00 120M 152.504
901032	MIRANOVIC JELIRAVIC U679/94 654 15250.00 120M 131.254 120M
901033	VIVANOVIC RANJAN U679/93 314 18910.00 120M 157.584 120M
901034	MAVREMOVIC TRAJIC U679/92 654 34450.00 120M 287.034
901035	PERIC AEBUSA U679/91 304 30100.00 120M 167.504
901036	OLEFIC GAVRITA U679/90 654 33150.00 120M 274.254
901037	RAZANALJIC EDELJH U679/89 654 35250.00 120M 297.914
901038	JAVANOVIC MILIBR U679/88 654 31850.00 120M 265.414
901039	SEKAVIC MILICA U679/87 654 32850.00 120M 319.584
901040	VANOVIC DEJAN U679/86 304 11800.00 120M 98.334
901041	VUKIC DOKJAN U679/85 304 13300.00 120M 104.444
901042	TRAJIC RASTO U679/84 304 19840.00 120M 165.034
901043	MADEJIC LILJANA U679/83 304 19500.00 120M 162.754
901044	ASAVIC MIJAN U679/82 314 19580.00 120M 162.754
901045	MURAVIC MILO U679/81 654 44200.00 120M 364.334
901046	TRAJIC RASTO U679/80 304 17700.00 120M 147.504
901047	LAJIC RASTO U679/79 314 20770.00 120M 173.064
901048	RAOVNIT METAR U675/78 654 22750.00 120M 187.584
901049	KRIVACEVIC MARIJA U675/77 654 22750.00 120M 187.584
901050	MALIDZAN MIRA U675/76 654 42250.00 120M 352.064
901051	RAJIC RASTO U675/75 654 30850.00 120M 254.064
901052	MEJTER KILOKATKA U675/74 314 30720.00 120M 173.064

KONTI

98719 01111106 (AKA: ITAKO) KONTI

901053 DARIEMOVIC DANIELA US75/70 65A 42900.00 120K 357.50R
901054 DABKAPA NEWENKA US75/69 65A 44850.00 120M 373.75R
901055 DRAMAC DUSAN US75/68 51A 19530.00 120M 462.75R
901056 LAZVIC MILANKO US75/67 65A 22000.00 120M 302.25R
901057 BOGDJEVIC MUSA US75/66 65A 28600.00 120K 238.38R
901058 BOKULIC PAVLE US75/65 65A 37500.00 120M 314.12R
901059 VLAHOVIC OLIVERA US75/64 30A 20100.00 120M 167.50R
901060 VESVIC ZORANIC US75/63 50A 15400.00 120M 111.66R
901061 PESVIC VESELIN US 68/60 65A 24050.00 120M 200.41R
901062 KOLIC STAVITAVA US75/59 65A 20000.00 120K 247.08R
901063 RABOVIC DRAGAN US68/57 31A 15500.00 120K 129.16R
901064 PETRICEVIC LJUBINKA US68/56 65A 39000.00 120K 327.00R
901065 JOKIC DRAGISA US68/55 65A 42500.00 120M 352.08R
901066 SARANDVIC SVETLANA US68/54 42P00.00 120M 357.50R 45A
901067 VASIVIC VINKA US68/53 65A 37050.00 120M 308.75
901068 IVANOVIC KATARINA US68/50 65A 35100.00 120M 392.50R
901069 STANOVIC TRMIRIC US68/49 65A 40000.00 120K 353.50R
901070 BASVIC DAVILDO US68/47 30A 19500.00 120M 162.50R
901071 PATRICEVIC SMRZANA US68/46 65A 39000.00 120M 353.00R
901072 BRADICIC STANAN US68/45 65A 42000.00 120M 357.50R
901073 PATIC PATRONA US68/44 65A 31500.00 120M 245.41R
901074 DARIVIC PATRIC US68/43 65A 31500.00 120M 260.00R
901075 BARKIC VILSKA US68/42 65A 37700.00 120M 311.61R
901076 DANKI BOLJAK US68/41 65A 26650.00 120M 222.00R
901077 RADMLOVIC DUSICA US68/40 65A 45550.00 120K 368.51R
901078 VUKCEVIC VELJKO US68/39 65A 29250.00 120M 242.12R
901079 ALEJIN LILIJANA US64/38 65A 15750.00 120M 134.25R
901080 BITEKOTEVIC MI AN US64/34 65A 39650.00 120K 330.41R
901081 RAVICEVIC SONJA US64/33 65A 43600.00 120M 364.65R
901082 PATRICEVIC FRANKA US64/32 65A 38150.00 120K 374.25R
901083 RABOVIC PRADIMIR US64/31 65A 31500.00 120K 260.00R
901084 DARIVIC VILKA US64/30 65A 31500.00 120M 317.50R
901085 BASKICEVIC SVETI UDOVA/29 65A 23600.00 120K 201.66R
901086 RALCEVIC SLOJODAN US64/28 65A 26600.00 120M 238.08R
901087 RADISAVLJIC SAVA US64/27 65A 31200.00 120M 240.00R
901088 JAVILEVIC SLESDAN US64/26 31A 16740.00 120M 135.50R
901089 LEFUSAVIC KATOLIK US64/25 65A 31850.00 120M 265.41R
901090 LAUSEVIC STANISLAVA US64/24 65A 35100.00 120K 292.50R
901091 PAVIC MILC US64/23 65A 28600.00 120M 238.38R
901092 DOKOVIC SAFEDIJ US64/22 65A 36350.00 120M 319.68R
901093 PAI BRK LJUPISA US64/21 65A 42250.00 120M 352.08R
901094 FILIPOVIC DRAGAN US64/18 65A 35750.00 120M 297.51R
901095 POPOVIC ZELJKO US64/17 15A 8700.00 120K 72.50
901096 POPOVIC SVETLANA US64/16 65A 40500.00 120K 342.01R
901097 BILIC ATIVIC VILKO US64/15 65A 27950.00 120M 232.91
901098 GATIC STANIC US64/12 65A 36400.00 120K 308.08R
901099 KOVACEVIC PETAR US64/11 65A 39600.00 120M 331.68R
901100 DOLJIC NATA US64/10 65A 39250.00 120K 341.25
901101 JOKIC LILI STANA US64/7 65A 38500.00 120K 325.71R
901102 KAS BRADICA US64/6 65A 33700.00 120K 297.51R
901103 PATIC BOGDJKA US64/5 65A 39250.00 120K 373.25R
901104 JUREVIC BRANKA US64/4 65A 32100.00 120M 272.00R
901105 STANISIC DALJKA US64/23 31A 26100.00 120K 211.08R
901106 MEDUVIC VADEZDA US 37/65 65A 42250.00 120K 367.08R
901107 SANKVIC SLERA US 89/215 65A 29250.00 120M 244.75R
901108 MUDVIC MILANKA US 89/215 65A 17700.00 120K 149.88R
901109 SLJUKIC BORKO US 89/214 31A 17670.00 120M 147.25R
901110 JOVANDVIC RANKO US 89/213 65A 31800.00 120K 260.00R
901111 DABKAPA MIHAILIG US 89/211 65A 35100.00 120M 292.50R
901112 VLAHOVIC LILIJANA US 89/210 65A 35750.00 120M 297.91R
901113 KOVADEVIC VASILITE US 89/208 65A 31850.00 120K 265.41
901114 VUKCEVIC LACNA US 89/206 65A 39000.00 120M 323.00R
901115 PETOVIC RADKA US 89/205 65A 33800.00 120M 281.66R
901116 PRIVIDEVIC RASKU US 89/204 31A 19530.00 120M 162.75R

901117 KRSTONICEVIC SLADJANA UG 89/203 65A 44200,00 120M 363,33 R
 901118 PETROVIC NEDJELJICA UG 89/201 31A 13950,00 120M 116,25 R
 901119 PETROVIC CLESEMIRKA UG 89/200 65A 43900,00 120M 357,00 R
 901120 KNOZEVIC ANKA UG 89/199 45A 42500,00 120M 342,91 R
 901121 MILASEVIC FADOLKA UG 89/197 65A 38900,00 120M 321,66 R
 901122 TOMOVIC MIVILDA UG 89/196 65A 22750,00 120M 189,58 R
 901123 GOLJUBIĆ PLADEN UG 89/195 65A 10700,00 120M 89,17 R
 901124 RUIVIC A. FREDA UG 89/194 31A 18100,00 120M 157,50 R
 901125 ZOLIC DRAGIĆA UG 89/193 65A 31350,00 120M 259,58 R
 901126 BOJIC SNEZANA UG 89/191 65A 12500,00 120M 102,50 R
 901127 CELEBIC SLAVKA UG 89/190 65A 17700,00 120M 147,50 R
 901128 RANVIC VERA UG 89/188 65A 27300,00 120M 227,50 R
 901129 RANVIC AFSKA UG 89/187 65A 20150,00 120M 167,91 R
 901130 RANVIC VANA UG 89/186 65A 29900,00 120M 249,17 R
 901131 RANVIC DORON UG 89/185 65A 22100,00 120M 184,17 R
 901132 VITAJIC VILJKA UG 89/184 65A 28300,00 120M 235,83 R
 901133 NOVACEVIC RAIKO UG 89/183 30A 16200,00 120M 135,00 R
 901134 BILIC TAMARA UG 89/179 65A 30300,00 120M 252,50 R
 901135 KASUVIC DIMITRIJE UG 89/178 65A 39000,00 120M 325,00 R
 901136 SOLEJANOVIC NEBUSA UG 89/177 65A 34400,00 120M 283,33 R
 901137 JUROVIC MIRJANA UG 89/176 65A 20150,00 120M 167,91 R
 901138 JURENOVIC MIRJANA UG 89/174 65A 39000,00 120M 325,00 R
 901139 RADEVIC MILETO UG 89/173 65A 15000,00 120M 125,00 R
 901140 RAHVIC MILINKA UG 89/171 65A 41200,00 120M 343,33 R
 901141 RANVIC VUKIĆA UG 89/169 65A 29900,00 120M 249,16 R
 901142 SEJLOVIC LIDIJA UG 89/168 65A 40900,00 120M 340,83 R
 901143 TOMASEVIC ZORAN UG 89/167 65A 37700,00 120M 314,17 R
 901144 ZECIC MIRKO UG 89/166 65A 27300,00 120M 227,50 R
 901145 KOVACEVIC NOVKA UG 89/165 65A 15000,00 120M 125,00 R
 901146 VARGEVIC VITICA UG 89/164 65A 30700,00 120M 255,83 R
 901147 MITOVIC PERIĆA UG 89/163 65A 41200,00 120M 343,33 R
 901148 TADJEVIC DIMITRIJE UG 89/161 65A 40700,00 120M 341,67 R
 901149 DUCOVIC DRAGUTIN UG 89/160 65A 27300,00 120M 227,50 R
 901150 MITROVICI SROJAN UG 89/159 65A 17600,00 120M 146,67 R
 901151 OSUJIC BOMBA UG 89/158 30A 16200,00 120M 135,00 R
 901152 TERIC BRANKA UG 89/157 31A 12350,00 120M 102,92 R
 901153 LUPIC SIJANKU UG 89/156 65A 21450,00 120M 178,75 R
 901154 STANKOVIC DIMITRIJE UG 89/154 65A 23400,00 120M 195,00 R
 901155 MILI OLGA UG 89/153 30A 18500,00 120M 154,17 R
 901156 BRADJECIJA UG 89/152 30A 20700,00 120M 172,50 R
 901157 MICOVIC MIMIR UG 89/151 65A 35100,00 120M 292,50 R
 901158 RUCOVIC SLAVKA UG 89/150 65A 33150,00 120M 276,25 R
 901159 ZOVENIC JASMINA UG 89/148 65A 34600,00 120M 288,33 R
 901160 NACI S. AVKA UG 89/147 65A 19150,00 120M 159,58 R
 901161 JANKOVIC STANISLAVA UG 89/144 65A 17950,00 120M 149,58 R
 901162 PETROVIC ISTA UG 89/143 31A 23770,00 120M 198,08 R
 901163 MILI MILICA UG 89/139 65A 27300,00 120M 227,50 R
 901164 KENAKOVIC LADJINKA UG 89/142 65A 45550,00 120M 382,91 R
 901165 JUREVIC BRANKISLAVA UG 89/141 65A 34400,00 120M 283,33 R
 901166 RABULIĆ RUD UG 89/140 65A 21450,00 120M 178,75 R
 901167 JALIC KARA UG 89/139 65A 40500,00 120M 337,50 R
 901168 PEPIC RUSTEN UG 89/138 65A 42250,00 120M 352,08 R
 901169 JUREKOVAC ASIK UG 89/137 65A 27950,00 120M 232,92 R
 901170 FAVIJEVIC VERA UG 89/136 65A 42900,00 120M 357,50 R
 901171 BRACUNOVIC RASMIJA UG 89/135 30A 13500,00 120M 112,50 R
 901172 LAINDVIL ZORICA UG 89/134 30A 17700,00 120M 147,50 R
 901173 DZARIC DARA UG 89/133 65A 33900,00 120M 281,66 R
 901174 IVANOVIC ILIJA UG 89/132 65A 31200,00 120M 260,00 R
 901175 NOVAKOVIC DRAGOLJUBA UG 89/131 65A 19500,00 120M 162,50 R
 901176 LUKOVIC ERANKI UG 89/130 65A 22750,00 120M 189,58 R
 901177 DRASLJIC URSKISLAVA UG 89/129 65A 33150,00 120M 276,25 R
 901178 MARTINOVIC ANA UG 89/128 65A 27300,00 120M 227,50 R
 901179 LAJIC PIRIĆA UG 89/127 65A 26050,00 120M 217,08 R
 901180 LAZAREVIC FUZUHA UG 89/126 65A 22750,00 120M 189,58 R

901181	ČARAPIC DRAGICA	40/73	454	21450,00	1204	128,75R
901182	MILILOVIC LJILJANA	56/10	654	36150,00	1204	879,25R
901183	KNEZEVIC DAVID	56/3	624	19200,00	1204	164,50R
901184	PERCIC VERA	56/2	654	21450,00	1204	178,75R
901185	RAJČKOVIC VLADIMIR	37/1	654	19500,00	1204	162,50R
901186	RASĐUROVIC ELAĐOTA	83/128	654	42900,00	1204	357,50R
901187	VUČIĆIĆ MIRA	83/127	424	18400,00	1204	155,00R
901188	KALEZIC ILGA	83/126	454	20150,00	1204	167,51R
901189	MIRČEVIC STANA	83/125	654	21450,00	1204	178,75R
901190	ŠEPIROVIC DANIL	83/124	654	19500,00	1204	162,50R
901191	HELEVIĆ IRODILA	75/423	624	21150,00	1204	172,75R
901192	PERKOVIC STANKA	75/79	454	20150,00	1204	167,51R
901193	RAJČEVIC STIJA	75/78	454	20000,00	1204	166,46R
901194	RAJČEVIC ILGA	75/76	454	22100,00	1204	184,14R
901195	RIJELSKOVIC STANKO	75/62	454	21450,00	1204	178,75R
901196	KOVIČEVIC PETROVIĆ	48/41	454	19500,00	1204	162,50R
901197	PARAVIĆ TOVNER	48/40	424	23000,00	1204	193,50R
901198	MANČILOVIC PERANIT	48/39	454	20000,00	1204	162,50R
901199	KRNOVIĆ BIAGOTA	48/38	424	22100,00	1204	184,14R
901200	DOĐROVIC BOJANA	48/37	424	22700,00	1204	195,20R
901201	VUKIĆIĆ SPANIT	48/36	424	20150,00	1204	167,51R
901202	NUVALIĆIĆ KJERUĐIĆ	48/35	424	20400,00	1204	170,25R
901203	OLIMPIĆIĆ DRILIMBOVIĆ	48/34	424	16400,00	1204	136,00R
901204	HELEVIĆ S. PAPA	48/33	424	22100,00	1204	184,14R
901205	MIRČEVIC MIRA	48/32	424	20750,00	1204	171,25R
901206	VUKADILOVIC ILGA	48/31	304	12900,00	1204	102,50R
901207	MIRČEVIC IRODILA	48/30	424	21000,00	1204	172,50R
901208	MIRKOVIC MELI	48/29	654	19500,00	1204	162,50R
901209	VUKARIĆIĆ MALLADABRČIĆ	48/28	654	36400,00	1204	303,50R
901210	ŠEPIROVIC DANIL	48/27	654	20800,00	1204	173,33R
901211	PUPUĆIĆ MIKOLA	48/26	334	24800,00	1204	173,33R
901212	DAMJANOVIĆ ZORKA	48/25	454	22750,00	1204	186,58R
901213	MIRŠANOVIC BRANKA	48/24	424	20150,00	1204	167,51R
901214	MIRKOVIC VILIC	48/23	424	20350,00	1204	169,25R
901215	ŠEPIROVIC ANA	48/22	454	21450,00	1204	178,75R
901216	RIJELSKOVIC DRAGILINA	48/21	424	20000,00	1204	162,50R

902 AKCIJE RADNIKA MAGISTRALNI TK CENTRA

AKCIJE RADNIKA MAGISTRALNOG TK CENTRA

902000	AKCIJE RADNIKA MAGISTRALNOG TK CENTRA					
902001	CVETKOVIĆ MI. AK. UGB/76. 654R/270. 91. 1204	244,49R				
902002	PIVINEVIĆ VEJLIMIR UGB/75. 654R/260. 60. 1204	245,84R				
902003	ČAHEB R. ILAVIĆIĆA UGB/74. 654R/250. 7. 1204	252,70R				
902004	KATIČIĆIĆ ELAVIĆIĆIĆ UGB/73. 654R/240. 36. 1204	259,08R				
902005	PIVČIĆIĆ GORAN UGB/72. 654R/230. 00. 1204	174,50R				
902006	FRIJEVIĆ MI. AK. UGB/71. 654R/220. 08. 1204	227,46R				
902007	BEVIĆ VILJETA UGB/70. 654R/210. 21. 1204	229,07R				
902008	VIRKVIĆ BRAGAN UGB/69. 654R/200. 93. 1204	244,49R				
902009	VUKIĆIĆ VILJETA UGB/68. 654R/190. 11. 1204	176,50R				
902010	LUKETIĆIĆ GABRILO UGB/67. 654R/180. 00. 1204	105,00R				
902011	RAĐIĆIĆIĆ URSKA UGB/66. 654R/170. 43. 1204	218,75R				
902012	FRATKVIĆIĆ Z. UGB/65. 654R/160. 05. 1204	242,54R				
902013	POPIVIĆIĆ ŽELJKO UGB/64. 654R/150. 30. 1204	221,25R				
902014	FILIPOVIĆIĆ FREDRIK UGB/63. 654R/140. 17. 1204	251,00R				
902015	1204. 140. 17. 1204. 251,00R					
902016	1204. 140. 17. 1204. 251,00R					
902017	1204. 140. 17. 1204. 251,00R					
902018	1204. 140. 17. 1204. 251,00R					
902019	1204. 140. 17. 1204. 251,00R					
902020	1204. 140. 17. 1204. 251,00R					
902021	1204. 140. 17. 1204. 251,00R					
902022	1204. 140. 17. 1204. 251,00R					
902023	1204. 140. 17. 1204. 251,00R					
902024	1204. 140. 17. 1204. 251,00R					
902025	1204. 140. 17. 1204. 251,00R					
902026	1204. 140. 17. 1204. 251,00R					
902027	1204. 140. 17. 1204. 251,00R					
902028	1204. 140. 17. 1204. 251,00R					
902029	1204. 140. 17. 1204. 251,00R					
902030	1204. 140. 17. 1204. 251,00R					
902031	1204. 140. 17. 1204. 251,00R					
902032	1204. 140. 17. 1204. 251,00R					
902033	1204. 140. 17. 1204. 251,00R					
902034	1204. 140. 17. 1204. 251,00R					
902035	1204. 140. 17. 1204. 251,00R					
902036	1204. 140. 17. 1204. 251,00R					
902037	1204. 140. 17. 1204. 251,00R					
902038	1204. 140. 17. 1204. 251,00R					
902039	1204. 140. 17. 1204. 251,00R					
902040	1204. 140. 17. 1204. 251,00R					
902041	1204. 140. 17. 1204. 251,00R					
902042	1204. 140. 17. 1204. 251,00R					
902043	1204. 140. 17. 1204. 251,00R					
902044	1204. 140. 17. 1204. 251,00R					
902045	1204. 140. 17. 1204. 251,00R					
902046	1204. 140. 17. 1204. 251,00R					
902047	1204. 140. 17. 1204. 251,00R					
902048	1204. 140. 17. 1204. 251,00R					
902049	1204. 140. 17. 1204. 251,00R					
902050	1204. 140. 17. 1204. 251,00R					

902085	STANITIJ VELAJ	UG97/03	65A	01867.91	120M	178.00	T
902086	BUDJEVIJ STAMOE	UG88/06	65A	38479.64	120M	990.61	R
902087	MAKULIJ MIHOSLAV	UG48/02	65A	31730.98	120M	624.48	R
902088	VLADAVIJ ZELJKO	UG88/01	65A	33084.07	120M	677.28	R
902089	VITOEVIJ MIKELIĆ	UG48/07	65A	31866.08	120M	627.28	R
902090	PAJTOVIJ MIOBRAG	UG88/03	65A	32338.50	120M	646.48	R
902091	PAČEVIJ FELIPE	UG80/04	65A	40786.96	120M	339.57	R
902092	VIKANOVIJ BUDIMIR	UG88/13	15A	10200.00	120M	85.00	R
902093	KIŠTINIĆ VILIMA	UG88/10	41A	26240.00	120M	218.67	R
902094	BRNOVIĆ MILO	UG88/09	65A	68310.52	120M	184.27	R
902095	PAJTOVIĆ KATAR	UG57/07	65A	34321.82	120M	186.03	R
902096	ROŠTJEVIĆ STIJAN	UG76/09	65A	27845.51	120M	232.04	R
902097	STANIĆ SAŠO	UG47/01	65A	23960.09	120M	149.67	R
902098	JOVIČEVIĆ LACI	UG84/09	65A	32339.06	120M	312.99	R
902099	IMPEREVIĆ BRANU	UG88/09	65A	40144.84	120M	384.58	R
902100	MARTINOVIĆ GARIJUNA	UG88/09	65A	20722.24	120M	172.68	R
902101	TOŠIĆ MIRO	UG88/07	65A	35414.25	120M	294.80	R
902102	DOLJEVIĆ ŽRANK	UG88/05	65A	24550.37	120M	221.25	R
902103	HERJABIĆ-MAKARIĆA	UG88/06	65A	38479.64	120M	380.41	R
902104	VUČEVIĆ RAJMI	UG76/11	65A	20722.24	120M	172.68	R
902105	MIKŠEVIĆ RALJKO	UG76/05	65A	38479.64	120M	380.41	R
902106	MISLOJEVIĆ VESELJANKO	UG76/05	65A	20722.24	120M	172.68	R
902107	VRAHINIĆA MIČENKO	UG96/07	65A	42739.68	120M	384.16	R
902108	KOVIČANIĆ BRANKO	UG96/03	65A	21369.80	120M	178.08	R
902109	ČUKANUJIĆ SLAVKO	UG88/12	65A	23960.09	120M	194.47	R
902110	MRAVJEVIĆ NEĐEŽIJKI	UG88	61A	11970.00	120M	99.75	R
902111	MRAVJEVIĆ RAJMIKA	UG88/11	65A	19472.30	120M	141.97	R

903001	OKOŠIJE IGALJINA DEVIKA PEŠTA MIKSIĆ	UG81/08	65A	34321.82	120M	186.03	R
903002	KIŠTINIĆ VILIMA	UG88/10	41A	26240.00	120M	218.67	R
903003	MIKELIĆ VOJISLAV	UG88/01	65A	33084.07	120M	677.28	R
903004	BAJTOVIĆ ZORAN	UG88/03	65A	40786.96	120M	339.57	R
903005	KIŠTINIĆ MIKELIĆ	UG88/03	65A	40786.96	120M	339.57	R
903006	ANDRIJASEVIĆ MILAN	UG88/13	65A	31866.08	120M	627.28	R
903007	MIROVIĆ PANDURIT	UG88/16	65A	40786.96	120M	339.57	R
903008	MIHREVIĆ ZELJKO	UG88/16	65A	37307.00	120M	347.99	R
903009	MIROVIĆ MILOŠEVIĆ	UG88/17	65A	34321.82	120M	186.03	R
903010	MIROVIĆ MILOŠEVIĆ	UG88/18	65A	34321.82	120M	186.03	R
903011	MIROVIĆ MILOŠEVIĆ	UG88/19	65A	34321.82	120M	186.03	R
903012	MIROVIĆ MILOŠEVIĆ	UG88/20	65A	34321.82	120M	186.03	R
903013	MIROVIĆ MILOŠEVIĆ	UG88/21	65A	34321.82	120M	186.03	R
903014	MIROVIĆ MILOŠEVIĆ	UG88/22	65A	34321.82	120M	186.03	R
903015	MIROVIĆ MILOŠEVIĆ	UG88/23	65A	34321.82	120M	186.03	R
903016	MIROVIĆ MILOŠEVIĆ	UG88/24	65A	34321.82	120M	186.03	R
903017	MIROVIĆ MILOŠEVIĆ	UG88/25	65A	34321.82	120M	186.03	R
903018	MIROVIĆ MILOŠEVIĆ	UG88/26	65A	34321.82	120M	186.03	R
903019	MIROVIĆ MILOŠEVIĆ	UG88/27	65A	34321.82	120M	186.03	R
903020	MIROVIĆ MILOŠEVIĆ	UG88/28	65A	34321.82	120M	186.03	R
903021	MIROVIĆ MILOŠEVIĆ	UG88/29	65A	34321.82	120M	186.03	R
903022	MIROVIĆ MILOŠEVIĆ	UG88/30	65A	34321.82	120M	186.03	R
903023	MIROVIĆ MILOŠEVIĆ	UG88/31	65A	34321.82	120M	186.03	R
903024	MIROVIĆ MILOŠEVIĆ	UG88/32	65A	34321.82	120M	186.03	R
903025	MIROVIĆ MILOŠEVIĆ	UG88/33	65A	34321.82	120M	186.03	R
903026	MIROVIĆ MILOŠEVIĆ	UG88/34	65A	34321.82	120M	186.03	R
903027	MIROVIĆ MILOŠEVIĆ	UG88/35	65A	34321.82	120M	186.03	R
903028	MIROVIĆ MILOŠEVIĆ	UG88/36	65A	34321.82	120M	186.03	R
903029	MIROVIĆ MILOŠEVIĆ	UG88/37	65A	34321.82	120M	186.03	R
903030	MIROVIĆ MILOŠEVIĆ	UG88/38	65A	34321.82	120M	186.03	R
903031	MIROVIĆ MILOŠEVIĆ	UG88/39	65A	34321.82	120M	186.03	R
903032	MIROVIĆ MILOŠEVIĆ	UG88/40	65A	34321.82	120M	186.03	R
903033	MIROVIĆ MILOŠEVIĆ	UG88/41	65A	34321.82	120M	186.03	R
903034	MIROVIĆ MILOŠEVIĆ	UG88/42	65A	34321.82	120M	186.03	R
903035	MIROVIĆ MILOŠEVIĆ	UG88/43	65A	34321.82	120M	186.03	R
903036	MIROVIĆ MILOŠEVIĆ	UG88/44	65A	34321.82	120M	186.03	R
903037	MIROVIĆ MILOŠEVIĆ	UG88/45	65A	34321.82	120M	186.03	R
903038	MIROVIĆ MILOŠEVIĆ	UG88/46	65A	34321.82	120M	186.03	R
903039	MIROVIĆ MILOŠEVIĆ	UG88/47	65A	34321.82	120M	186.03	R
903040	MIROVIĆ MILOŠEVIĆ	UG88/48	65A	34321.82	120M	186.03	R
903041	MIROVIĆ MILOŠEVIĆ	UG88/49	65A	34321.82	120M	186.03	R
903042	MIROVIĆ MILOŠEVIĆ	UG88/50	65A	34321.82	120M	186.03	R
903043	MIROVIĆ MILOŠEVIĆ	UG88/51	65A	34321.82	120M	186.03	R
903044	MIROVIĆ MILOŠEVIĆ	UG88/52	65A	34321.82	120M	186.03	R
903045	MIROVIĆ MILOŠEVIĆ	UG88/53	65A	34321.82	120M	186.03	R
903046	MIROVIĆ MILOŠEVIĆ	UG88/54	65A	34321.82	120M	186.03	R
903047	MIROVIĆ MILOŠEVIĆ	UG88/55	65A	34321.82	120M	186.03	R
903048	MIROVIĆ MILOŠEVIĆ	UG88/56	65A	34321.82	120M	186.03	R
903049	MIROVIĆ MILOŠEVIĆ	UG88/57	65A	34321.82	120M	186.03	R
903050	MIROVIĆ MILOŠEVIĆ	UG88/58	65A	34321.82	120M	186.03	R
903051	MIROVIĆ MILOŠEVIĆ	UG88/59	65A	34321.82	120M	186.03	R
903052	MIROVIĆ MILOŠEVIĆ	UG88/60	65A	34321.82	120M	186.03	R
903053	MIROVIĆ MILOŠEVIĆ	UG88/61	65A	34321.82	120M	186.03	R
903054	MIROVIĆ MILOŠEVIĆ	UG88/62	65A	34321.82	120M	186.03	R
903055	MIROVIĆ MILOŠEVIĆ	UG88/63	65A	34321.82	120M	186.03	R
903056	MIROVIĆ MILOŠEVIĆ	UG88/64	65A	34321.82	120M	186.03	R
903057	MIROVIĆ MILOŠEVIĆ	UG88/65	65A	34321.82	120M	186.03	R
903058	MIROVIĆ MILOŠEVIĆ	UG88/66	65A	34321.82	120M	186.03	R
903059	MIROVIĆ MILOŠEVIĆ	UG88/67	65A	34321.82	120M	186.03	R
903060	MIROVIĆ MILOŠEVIĆ	UG88/68	65A	34321.82	120M	186.03	R
903061	MIROVIĆ MILOŠEVIĆ	UG88/69	65A	34321.82	120M	186.03	R
903062	MIROVIĆ MILOŠEVIĆ	UG88/70	65A	34321.82	120M	186.03	R
903063	MIROVIĆ MILOŠEVIĆ	UG88/71	65A	34321.82	120M	186.03	R
903064	MIROVIĆ MILOŠEVIĆ	UG88/72	65A	34321.82	120M	186.03	R
903065	MIROVIĆ MILOŠEVIĆ	UG88/73	65A	34321.82	120M	186.03	R
903066	MIROVIĆ MILOŠEVIĆ	UG88/74	65A	34321.82	120M	186.03	R
903067	MIROVIĆ MILOŠEVIĆ	UG88/75	65A	34321.82	120M	186.03	R
903068	MIROVIĆ MILOŠEVIĆ	UG88/76	65A	34321.82	120M	186.03	R
903069	MIROVIĆ MILOŠEVIĆ	UG88/77	65A	34321.82	120M	186.03	R
903070	MIROVIĆ MILOŠEVIĆ	UG88/78	65A	34321.82	120M	186.03	R
903071	MIROVIĆ MILOŠEVIĆ	UG88/79	65A	34321.82	120M	186.03	R
903072	MIROVIĆ MILOŠEVIĆ	UG88/80	65A	34321.82	120M	186.03	R
903073	MIROVIĆ MILOŠEVIĆ	UG88/81	65A	34321.82	120M	186.03	R
903074	MIROVIĆ MILOŠEVIĆ	UG88/82	65A	34321.82	120M	186.03	R
903075	MIROVIĆ MILOŠEVIĆ	UG88/83	65A	34321.82	120M	186.03	R
903076	MIROVIĆ MILOŠEVIĆ	UG88/84	65A	34321.82	120M	186.03	R
903077	MIROVIĆ MILOŠEVIĆ	UG88/85	65A	34321.82	120M	186.03	R
903078	MIROVIĆ MILOŠEVIĆ	UG88/86	65A	34321.82	120M	186.03	R
903079	MIROVIĆ MILOŠEVIĆ	UG88/87	65A	34321.82	120M	186.03	R
903080	MIROVIĆ MILOŠEVIĆ	UG88/88	65A	34321.82	120M	186.03	R
903081	MIROVIĆ MILOŠEVIĆ	UG88/89	65A	34321.82	120M	186.03	R
903082	MIROVIĆ MILOŠEVIĆ	UG88/90	65A	34321.82	120M	186.03	R
903083	MIROVIĆ MILOŠEVIĆ	UG88/91	65A	34321.82	120M	186.03	R
903084	MIROVIĆ MILOŠEVIĆ	UG88/92	65A	34321.82	120M	186.03	R
903085	MIROVIĆ MILOŠEVIĆ	UG88/93	65A	34321.82	120M	186.03	R
903086	MIROVIĆ MILOŠEVIĆ	UG88/94	65A	34321.82	120M	186.03	R
903087	MIROVIĆ MILOŠEVIĆ	UG88/95	65A	34321.82	120M	186.03	R
903088	MIROVIĆ MILOŠEVIĆ	UG88/96	65A	34321.82	120M	186.03	R
903089	MIROVIĆ MILOŠEVIĆ	UG88/97	65A	34321.82	120M	186.03	R
903090	MIROVIĆ MILOŠEVIĆ	UG88/98	65A	34321.82	120M	186.03	R
903091	MIROVIĆ MILOŠEVIĆ	UG88/99	65A	34321.82	120M	186.03	R
903092	MIROVIĆ MILOŠEVIĆ	UG89/00	65A	34321.82	120M	186.03	R

KOVIĆE

NALIV SINIČKI (1944-11) (1948) KOVIĆA

903093 VITOTTIVIT DANITRA UB254/10 65A 24407.64 120M 205.00R
 903094 MINTI NADŽ UB234/9 65A 40147.34 120M 334.57R
 903095 MEMEĐUVIĆ MILIJEVA UB234/8 65A 30448.77 120M 453.48R
 903096 LEPIČIĆ ĐAVLE UB234/5 65A 19447.10 120M 161.60R
 903097 DRAGANIĆ NIVAK UB234/4 65A 23960.09 120M 105.90R
 903098 ERKOVIC RADOJE UB224/15 65A 34523.92 120M 302.17R
 903099 BARKVIĆ SEMKA UB214/21 65A 31730.73 120M 64.44R
 903100 SIMOVIĆ RANKO UB214/11 65A 42032.05 120M 350.76R
 903101 KARĐOZIĆ LIKA UB214/8 65A 31730.73 100JENIM
 903102 MRKIĆ DRAGUNA UB214/5 65A 20774.67 120M 172.08R
 903103 ČIPIĆ RADMIR UB204/14 65A 11374.91 120M 172.08R
 903104 DRASKOVIĆ VERA UB204/10 65A 20774.67 120M 167.28R
 903105 ABRAMUVIĆ DANITRA UB204/6 65A 16074.47 120M 167.28R
 903106 TABIĆ SOŠEVA UB204/4 65A 15750.78 120M 131.25R
 903107 MILATUVIĆ SRENAVA UB278/18 60A 11355.18 120M 99.45R
 903108 MI.ATVIĆ ŽIVOTIJA UB257/17 70A 11402.13 120M 72.67R
 903109 TRAMENUVIĆ VIKTORIJA UB278/14 65A 37197.27 120M 304.42R
 903110 DAVIČIĆ V.ĐORĐIJA UB278/13 65A 17112.89 120M 149.27R
 903111 MILIČIĆ EMMI UB278/16 65A 20774.67 120M 172.08R
 903112 BUREĐUVIĆ MILIČIĆ UB278/13 65A 23960.09 120M 159.60R
 903113 ČIČEVIĆ KAPOVA UB241/11 65A 23017.13 120M 181.47R
 903114 JUKANUJIĆ VEJIMIR UB267/8 65A 29788.22 120M 244.20R
 903115 VILUČIĆ MILOŠAD UB267/2 65A 15702.40 120M 215.00R
 903116 VUKOVIĆ MIKOLA UB277/3 65A 20774.67 120M 172.08R
 903117 NARAIČIĆ ĐANIJA UB277/2 65A 19427.10 120M 151.89R
 903118 MIJUSKOVIĆ DUŠAN UB277/1 65A 19427.10 120M 151.89R
 903119 GILMIZIĆ MIMILU UB2114/6 65A 19427.10 120M 151.89R
 903120 DRASKOVIĆ SVETODAR UB2114/5 65A 20074.67 120M 157.28R
 903121 TELESANIĆ ALEKSANDAR UB114/2 31A 9882.91 120M 82.35R
 903122 POPOVIĆ MILIVOJE UB100/1 65A 31023.36 120M 235.02R
 903123 KOVAČEVIĆ SENKA UB47/9 65A 42739.62 120M 356.16R
 903124 ŽIVKOVIĆ DANITRA UB47/37 65A 23312.52 120M 194.27R

904 KALUJE RABUŠIĆA 11 ČAKENIĆA PLAVIČIĆA

904000 KALUJE RABUŠIĆA 11 ČAKENIĆA PLAVIČIĆA UB346/7 60A 26440.87 120M 220.01R
 904001 KECIĆA MILUŠAN UB313/4 62A 18909.39 120M 156.74R
 904002 PRERAĐUVIĆ RLUŽIČA UB308/4 65A 28743.04 120M 237.44R
 904003 TOPIČIĆ VEJKO UB305/4 65A 34321.15 120M 286.01R
 904004 PIVLJANIĆ MILOJE UB302/4 65A 36911.43 120M 307.60R
 904005 ROŠIĆ ŽABUŠ UB299/4 65A 32778.45 120M 269.82R
 904006 ĐEVIĆ KENAL UB298/4 65A 32378.45 120M 269.82R
 904007 GAZDIĆ MIRO UB297/4 65A 18131.98 120M 151.10R
 904008 MIČAR MIČANKO UB291/4 65A 29140.60 120M 242.83R
 904009 MARJANOVIĆ MILKA UB290/4 65A 20774.67 120M 167.28R
 904010 ČIPIĆIĆ TAČO UB289/4 65A 28443.03 120M 237.44R
 904011 KMEZEVIC RASKO UB284/4 65A 24473.03 120M 237.44R
 904012 ŽEĐOVIĆ EČIŠEVA UB284/4 65A 24473.03 120M 237.44R
 904013 ĐVARIĆ ČIPIĆIĆ UB283/4 65A 23540.05 120M 199.47R
 904014 SEFIĆIĆ VILJAM UB276/4 65A 25746.80 120M 215.00R
 904015 KRVAČIĆ RADOPIR UB276/4 65A 33026.02 120M 275.28R
 904016 MIČAR MIČIČ UB267/4 65A 27559.00 120M 212.99R
 904017 KAROVIĆ GORICA UB266 65A 32378.45 120M 269.82R
 904018 FIČIĆ LIJILIČ UB265 65A 32378.45 120M 269.82R
 904019 ČIPIĆ MIČIČ UB262/4 65A 32378.45 120M 269.82R
 904020 ČIPIĆIĆ SIĐIMAN UB260/4 65A 31473.25 120M 280.61R
 904021 SUEARIĆ RADOJKO UB259/4 65A 20074.60 120M 167.28R
 904022 ČEPIĆ RANKA UB258/4 65A 44034.69 120M 366.94R
 904023 BAČIĆ OŠKAL UB257/4 65A 23112.89 120M 194.27R
 904024 KRSTIČIĆ MENAD UB254/4 65A 39501.77 120M 329.18R

904063	DILJEVIC SVETKO	UG255/4	65A	36863.36	120M	307.80R
904064	ANINEL LUBOPIR	UG252	65A	84911.48	120M	307.80R
904067	PUTIČIĆ RADOVIĆ	UG251	65A	80072.64	120M	167.80R
904068	MARKOVIĆ BRANKO	UG250/4	65A	38278.92	120M	275.80R
904069	ČUKIĆ VELEMIR	UG249/4	65A	826.420	120M	275.80R
904070	MARKOVIĆ VELENA	UG248/4	65A	44034.94	120M	344.80R
904071	PROČA VANA	UG247	65A	4577.92	120M	170.15R
904072	ČEVAČIĆ ZDANKO	UG246/4	65A	38472.58	120M	280.61R
904073	TRIFUNČIĆ VIKTORIN	UG237/4	65A	82078.10	120M	689.68R
904074	BLUŽIĆ BOROJAN	UG236/3	65A	4254.50	120M	311.70R
904075	NIČIĆ VELEMIR	UG235/4	65A	81057.14	120M	329.78R
904076	PERIČIĆ VASTIJE	UG234/4	65A	30355.12	120M	302.20R
904077	REPEKVIĆ VIKTORIJA	UG231/4	65A	10141.85	120M	34.48R
904078	TOPIĆ TIBIJA	UG227/4	65A	54672.84	120M	302.30R
904079	VIČIĆA ŽIVANA	UG225	65A	31006.57	120M	318.70R
904081	KOVIĆ VILJKA	UG224/4	65A	11165.88	120M	111.70R
904082	ČIČIĆ VELEMIR	UG217/4	65A	32017.35	120M	181.50R
904083	LIPISEVIĆ LAZAR	UG210/4	65A	13122.60	120M	174.60R
904084	ŠUKUFIĆ KEMAL	UG155/4	65A	38200.17	120M	301.50R
904085	DEMIROVIĆ EMIR	UG167/4	65A	31022.09	120M	325.30R
904086	VOLETIĆ KILALINKA	UG214/4	65A	14444.74	120M	122.00R
904087	VIŠIĆ VELEMIR	UG211/4	65A	31026.17	120M	313.30R
904088	ČOLIĆ RADOJAN	UG207/4	65A	40139.10	120M	334.30R
904089	ŠTANIĆ MILOJE	UG197/4	65A	27197.90	120M	220.65R
904090	STANIĆ LJANJE	UG196/4	65A	40119.10	120M	174.50R
904092	MIČIĆ VELEMIR	UG191/4	65A	37501.70	120M	329.18R
904093	DOJČIĆ RADOJAN	UG190/4	65A	35673.90	120M	280.61R
904094	KNEŽEVIĆ BORIKA	UG182/4	65A	33679.64	120M	280.61R
904095	LIPIČIĆ MATIJA	UG181/4	65A	39501.80	120M	329.18R
904096	STAROVIĆ RADOJAN	UG	65A	43388.85	120M	361.56R
904097	ČIČIĆ VELEMIR	UG	65A	23760.30	120M	199.54R
904098	BOJARIĆ SENJA	UG198/4	65A	82025.95	120M	275.80R
904099	ROSIĆ ŽDRAVKO	UG174/4	65A	80074.63	120M	167.80R
904100	VIŠIĆ VELEMIR	UG173/4	65A	20322.00	120M	172.60R
904101	VIŠIĆ VELEMIR	UG172/4	65A	34341.05	120M	312.60R
904102	ŠIŠIĆ VELEMIR	UG170/4	65A	30631.74	120M	261.61R
904103	VIŠIĆ VELEMIR	UG161/4	65A	10685.25	120M	875.81R
904104	BAJANIĆ SENJA	UG167/4	65A	29783.17	120M	248.64R
904105	JUKIĆ VELEMIR	UG162/4	65A	82378.45	120M	269.82R
904106	AVIČIĆ MILO	UG160/4	65A	38854.14	120M	388.79R
904107	ZIKIĆ VELEMIR	UG159/4	65A	34968.72	120M	281.61R
904108	OTSEVIĆ ANĐELINA	UG157/4	65A	33025.85	120M	275.80R
904109	ANDIĆ VELEMIR	UG154/4	65A	37558.55	120M	312.99R
904110	DEVIĆ IVANKA	UG152/4	65A	36911.53	120M	307.60R
904111	DELIĆ EŠAD	UG147/4	65A	87788.20	120M	248.24R
904112	DŽARIĆ ERVIN	UG145/4	65A	33025.85	120M	275.80R
904113	BOJARIĆ VELEMIR	UG144/4	65A	33026.02	120M	275.80R
904114	ČIČIĆ VELEMIR	UG142/4	65A	36911.48	120M	307.60R
904115	ČIČIĆ VELEMIR	UG138/4	65A	33673.59	120M	280.61R
904116	ČIČIĆ VELEMIR	UG137/4	65A	42092.02	120M	350.77R
904117	PUKOVIĆ MILETA	UG133/4	65A	33026.02	120M	275.80R
904118	ŠARIĆ VELEMIR	UG111/4	65A	42737.55	120M	356.16R
904119	VIŠIĆ VELEMIR	UG576/4	65A	12202.75	120M	101.70R
904120	VIŠIĆ VELEMIR	UG274	65A	23960.05	120M	199.67R
904121	VIŠIĆ VELEMIR	UG261	65A	23107.60	120M	199.68R
904122	VIŠIĆ VELEMIR	UG256/4	65A	30435.74	120M	231.68R
904123	JUKIĆ VELEMIR	UG222/4	65A	42091.99	120M	350.77R

905000	ANKIJE KADAVKA PR. OŠENKA RIJEKI	UG 195/71	65A	40149,94	120M	334,50
905001	SDEKIC SNEZANA	IR 195/72	65A	34548,78	120M	291,41
905002	RAJSEKVIĆ SPASOJE	UG 195/73	65A	53573,64	120M	230,61R
905003	KUDOVIC DRASKO	IR 195/74	65A	37559,04	120M	312,59R
905004	SAI EKVIĆ SEFKET	UG 195/75	65A	37521,77	120M	329,18R
905005	JERFIĆ VEŠKA	IR 195/76	65A	38278,50	120M	249,82R
905006	MENIĆIĆ BOROJ	UG 195/77	65A	41865,81	120M	178,95R
905007	MDAR MIETA	IR 195/78	65A	37616,36	120M	376,80R
905008	SPARIĆ MIHEDIN	UG 195/79	65A	27140,45	120M	242,84R
905009	KAJEVIĆ RUJID	UG 195/10	65A	20728,24	120M	178,47R
905010	KALEVIĆ RIJAN	UG 195/11	65A	30788,22	120M	248,24R
905011	KASUMIĆ PASO	UG 195/12	65A	28493,08	120M	237,44R
905012	VUKIĆ VIŠOJE	UG 195/13	65A	27074,47	120M	157,26R
905013	KATICEVIĆ JELIČA	IR 195/14	65A		120M	
905014	RAIČEVIĆ I. I. IRAN	UG 195/15	65A		120M	
905015	ALAMČIĆ MARIJA	UG 193/16	65A		120M	
905016	ADAMVIĆ UG. TZAR	IR 193/17	65A		120M	
905017	DEVIĆ DUŠAN	UG 193/18	65A		120M	
905018	ADAMVIĆ V. STIPIĆ	UG 193/19	65A		120M	
905019	PEŠIĆ VIKIČIĆ	UG 193/20	65A		120M	
905020	VIŠIĆ I. IRAN	UG 193/21	65A		120M	
905021	ŠARIĆ I. IRAN	UG 193/22	65A		120M	
905022	ŠARIĆ I. IRAN	UG 193/23	65A		120M	
905023	ŠARIĆ I. IRAN	UG 193/24	65A		120M	
905024	ŠARIĆ I. IRAN	UG 193/25	65A		120M	
905025	CINDIĆ PAVANA	UG 193/26	65A		120M	
905026	CINDIĆ MILO	UG 193/27	65A		120M	
905027	IBSIĆ RADOJ KO	UG 193/28	65A		120M	
905028	ČERVIĆ I. BRAHIM	UG 193/29	65A		120M	
905029	SPANČEVIĆ KRSTIN	UG 193/30	65A		120M	
905030	DEBARIĆIĆ PETIJA	UG 193/31	65A		120M	
905031	SALEVIĆ J. RAOIJA	UG 193/32	65A		120M	
905032	KOVAČEVIĆ DANICA	UG 193/33	65A		120M	
905033	SEKIĆ IR. PAVLA	UG 193/34	65A		120M	
905034	KIČATEVIĆ MILIVAN	UG 193/35	65A		120M	
905035	FRITRANVIĆ TOMISLAV	UG 193/36	65A		120M	
905036	BARAC RAIKO	UG 193/37	65A		120M	
905037	KIČATEVIĆ DOMIR	UG 193/38	65A		120M	
905038	RENČIĆ MI. STIČA	UG 193/39	65A		120M	
905039	LIHOVIĆ P. I. IRAN	UG 193/40	65A		120M	
905040	VILITROVIĆ ST. P. IRAN	UG 193/41	65A		120M	
905041	LIHOVIĆ I. IRAN	UG 193/42	65A		120M	
905042	PILOTOVIĆ I. IRAN	UG 193/43	65A		120M	
905043	LIHOVIĆ I. IRAN	UG 193/44	65A		120M	
905044	LIHOVIĆ I. IRAN	UG 193/45	65A		120M	
905045	LIHOVIĆ I. IRAN	UG 193/46	65A		120M	
905046	LIHOVIĆ I. IRAN	UG 193/47	65A		120M	
905047	LIHOVIĆ I. IRAN	UG 193/48	65A		120M	
905048	LIHOVIĆ I. IRAN	UG 193/49	65A		120M	
905049	LIHOVIĆ I. IRAN	UG 193/50	65A		120M	
905050	LIHOVIĆ I. IRAN	UG 193/51	65A		120M	
905051	LIHOVIĆ I. IRAN	UG 193/52	65A		120M	
905052	LIHOVIĆ I. IRAN	UG 193/53	65A		120M	
905053	LIHOVIĆ I. IRAN	UG 193/54	65A		120M	
905054	LIHOVIĆ I. IRAN	UG 193/55	65A		120M	
905055	LIHOVIĆ I. IRAN	UG 193/56	65A		120M	
905056	LIHOVIĆ I. IRAN	UG 193/57	65A		120M	
905057	LIHOVIĆ I. IRAN	UG 193/58	65A		120M	
905058	LIHOVIĆ I. IRAN	UG 193/59	65A		120M	
905059	LIHOVIĆ I. IRAN	UG 193/60	65A		120M	
905060	LIHOVIĆ I. IRAN	UG 193/61	65A		120M	
905061	LIHOVIĆ I. IRAN	UG 193/62	65A		120M	

KONTI WAZIV SINTEJI (KOG (ANALITIKOG) KONTI

905062	SEBILIC DORBRITA	UR 217/72 454 37559.06	120M	312.79R
905063	ADAMOVIC MILOSAVA	UG 217/72 454 37559.06	120M	312.79R
905064	ADAMOVIC RADO	UR 217/72 454 37559.06	120M	312.79R
905065	MILADINOVIC VUKOMIR	UG 217/75 654 37559.06	120M	312.79R
905066	KUC 257	UR 217/74 654 37559.06	120M	312.79R
905067	HANJIC RASIM	UG 217/77 204 11554.48	120M	36.90R
905068	MJEVIC RPKM	UR 217/78 214 12943.66	120M	102.84R
905069	ALIC MARIJA	UG 217/77 654 37559.06	120M	312.79R
905070	RAKOVIC ANETA IRE	UR 217/76 314 11221.56	120M	151.64R
905071	JORDANOVIC RAZITA	UG 217/82 104 5127.42	120M	30.92R
905072	STAVIC FRVINA	UR 205/88 454 37559.06	120M	312.79R
905073	DRZAVIC HORJANA	UG 217/82 454 37559.06	120M	312.79R
905074	STANIC KATKUNILA	UG 217/86 104 5777.56	120M	47.01R
905075	STANIC RAZA	UR 217/87 454 37559.06	120M	312.79R
905076	KROK DRAGUMIR	UG 217/88 454 37559.06	120M	312.79R
905077	STAVIC GERAN	UR 217/89 454 37559.06	120M	312.79R
905078	KUS RAZMAN	UG 217/90 454 37559.06	120M	312.79R
905079	BEKAROVIC RICHU	UR 217/91 104 5777.56	120M	47.01R
905080	SALENDIC SISERA	UG 195/92 654 40149.34	120M	334.58R
905081	MILICEVIC VUKOSAV	UR 217/95 454 37559.06	120M	312.79R
905082	PETROVIC RAZA	UG 217/91 454 37559.06	120M	312.79R
905083	STOJIC VEPELIN	UR 217/92 454 37559.06	120M	312.79R
905084	MEDEVIC VIKTORIAN	UG 217/94 454 37559.06	120M	312.79R
905085	PAVIC HANJIC	UR 217/96 314 11221.56	120M	151.64R
905086	PAVIC VEPELIN	UG 217/92 454 37559.06	120M	312.79R
905087	PAVIC VEPELIN	UG 217/92 454 37559.06	120M	312.79R
905088	PAVIC VEPELIN	UG 217/92 454 37559.06	120M	312.79R
905089	PAVIC VEPELIN	UG 217/92 454 37559.06	120M	312.79R
905090	PAVIC VEPELIN	UG 217/92 454 37559.06	120M	312.79R
905091	PAVIC VEPELIN	UG 217/92 454 37559.06	120M	312.79R
905092	PAVIC VEPELIN	UG 217/92 454 37559.06	120M	312.79R
905093	PAVIC VEPELIN	UG 217/92 454 37559.06	120M	312.79R
905094	PAVIC VEPELIN	UG 217/92 454 37559.06	120M	312.79R
905095	PAVIC VEPELIN	UG 217/92 454 37559.06	120M	312.79R
905096	PAVIC VEPELIN	UG 217/92 454 37559.06	120M	312.79R
905097	PAVIC VEPELIN	UG 217/92 454 37559.06	120M	312.79R
905098	PAVIC VEPELIN	UG 217/92 454 37559.06	120M	312.79R
905099	PAVIC VEPELIN	UG 217/92 454 37559.06	120M	312.79R
905100	PAVIC VEPELIN	UG 217/92 454 37559.06	120M	312.79R
905101	PAVIC VEPELIN	UG 217/92 454 37559.06	120M	312.79R
905102	PAVIC VEPELIN	UG 217/92 454 37559.06	120M	312.79R
905103	PAVIC VEPELIN	UG 217/92 454 37559.06	120M	312.79R
905104	PAVIC VEPELIN	UG 217/92 454 37559.06	120M	312.79R
905105	PAVIC VEPELIN	UG 217/92 454 37559.06	120M	312.79R
905106	PAVIC VEPELIN	UG 217/92 454 37559.06	120M	312.79R
905107	PAVIC VEPELIN	UG 217/92 454 37559.06	120M	312.79R
905108	PAVIC VEPELIN	UG 217/92 454 37559.06	120M	312.79R
905109	PAVIC VEPELIN	UG 217/92 454 37559.06	120M	312.79R
905110	PAVIC VEPELIN	UG 217/92 454 37559.06	120M	312.79R
905111	PAVIC VEPELIN	UG 217/92 454 37559.06	120M	312.79R
905112	PAVIC VEPELIN	UG 217/92 454 37559.06	120M	312.79R
905113	PAVIC VEPELIN	UG 217/92 454 37559.06	120M	312.79R
905114	PAVIC VEPELIN	UG 217/92 454 37559.06	120M	312.79R
905115	PAVIC VEPELIN	UG 217/92 454 37559.06	120M	312.79R
905116	PAVIC VEPELIN	UG 217/92 454 37559.06	120M	312.79R
905117	PAVIC VEPELIN	UG 217/92 454 37559.06	120M	312.79R

906 AKCIZE RAZNIKA PT. CENTRA BERANE

906 AKCIZE RAZNIKA PT. CENTRA BERANE

KRNTI NACTIV SINTETIČNA GRADIVA (1950 KRNTI)

906065	ZEFFURT MIRO	120/25	65A	24145.00	120M	144.67R
906066	VURSANGVIC SLOBODAN	130/25	40A	23200.00	120M	193.38R
906067	KUJILIC DUSKO	130/25	45A	24100.00	120M	141.40R
906068	KICUVIC MIOMIR	130/24	51A	17870.00	120M	147.25R
906069	PAJIC DRAGIC	130/23	20A	10200.00	120M	85.01R
906070	TOMOVIC NADA	130/22	65A	30453.79	120M	153.68R
906071	VARNER MARIJETA	130/21	65A	38154.10	120M	132.78R
906072	DANIC JELJANA	130/20	20A	8400.00	120M	70.00R
906073	ANKOVIC SLAVILA	130/19	31A	14570.00	120M	121.41R
906074	CEBALJEVIC IRAGAN	118/18	50A	32000.00	120M	144.66R
906075	BEJELARAC BILJANA	118/17	38A	17480.00	120M	145.75R
906076	VASUVIC MARIJA	118/15	30A	12500.00	120M	105.00R
906077	ANKVIC MILICA	118/14	65A	29140.65	120M	142.83R
906078	FRANJIC LUDVISA	118/13	10A	6100.00	120M	50.83R
906079	SPASUJEVIC VASILJITE	118/11	30A	15900.00	120M	132.50R
906080	DASIC ANITA	118/10	20A	12800.00	120M	106.65R
906081	V LJONIC EDICNIR	107/7	20A	10200.00	120M	85.00R
906082	RAJINKOVIC BRANKO	107/4	45A	34921.21	120M	134.71R
906083	SEVILJARIC MILODIN	82/5	45A	23900.00	120M	121.00R
906084	MEKICOVIC RADMILA	77/4	45A	33478.64	120M	130.61R
906085	PAKOVIC RANKO	77/3	65A	31322.20	120M	132.20R
906086	MILICEVIC EDITA	77/2	65A	33911.42	120M	131.50R
906087	VILLIC DRAGISA	72/1	65A	34911.32	120M	131.50R
906088	PIRANOVIC VIKTOR	72/0/2	65A	34121.21	120M	131.01R
906089	BAJIC BELINDA	72/0/3	60A	33900.00	120M	129.15R
906090	PIRANOVIC NATALIA	72/0/4	60A	34000.00	120M	131.00R
906091	SEVIC ZENA	72/0/5	60A	33900.00	120M	129.15R
906092	MARINKOVIC ZORICA	15.777	65A	36129.92	120M	132.12R
906093	MILICIC FRICA	15.772	60A	30901.50	120M	129.15R
906094	RAKIC MILICA	15.774	65A	30792.40	120M	129.12R
906095	DOJICIC BRANISLAV	15.743	40A	15600.00	120M	130.00R
906096	RAJFUTIC MARTINA	130/20	65A	34271.10	120M	141.00R
906097	FRANJIC LJUBLJAN	130/18	65A	19427.10	120M	161.89R
906098	KIROVIC ANITA	118/15	65A	26074.67	120M	137.25R
906099	VELJIC SPENHAR	118/12	30A	10300.00	120M	102.50R
906100	DUNJIC OLIV	107/8	65A	34271.10	120M	141.89R

907 AKTIV RAZNOVA OT NEVTRP GETINCE

AKTIV RAZNOVA OT NEVTRP GETINCE

907000	AKTIV RAZNOVA OT NEVTRP GETINCE					
907001	WADLEVO MILICIN	322/1	31A	17360.00	120M	144.67R
907002	BEJIVIC ANITA MILICIN	322	31A	18200.00	120M	152.44R
907003	KATVUNKOVIC KVALJINA	326	31A	18600.00	120M	155.00M
907004	SEVILJARIC MILICA	320	65A	32378.00	120M	139.12R
907005	CELEVIC ZENA	319	31A	13380.00	120M	111.08R
907006	SEKOVIC ILENA	318	31A	14330.00	120M	116.52R
907007	LUJIC DRAGAN	311	65A	34968.75	120M	151.41R
907008	FRANJIC LUDVISA	309	31A	17350.00	120M	144.67R
907009	STRUBAR LILIAN	310	65A	36253.92	120M	132.20R
907010	TRIVUNJA TORBRAN	308	40A	18900.00	120M	156.67R
907011	LIPOVIC VEJKO	307	40A	23500.00	120M	196.67R
907012	RADOVIC RADOJKA	305	30A	10000.00	120M	110.67R
907013	LJONJIC IVAN	304	40A	27200.00	120M	226.67R
907014	VIJENOVIC SA FRIBANK	302	65A	19711.44	120M	130.60R
907015	FRANJIC VESLIMIR	313	70A	12000.00	120M	140.67R
907016	DEGANIC DURO	300	65A	28493.08	120M	237.66R
907017	VUKOVIC DIDROJICE	294	65A	20722.24	120M	172.66R
907018	OKRNOVIC NEKAD	297	65A	31826.63	120M	318.39R
907019	JABLON PEDJA	295	60A	12400.00	120M	102.11R

FRONTO NASTAVI SINTETIZACIJE (ANALIZI I VOĐE) IZBINTA

907020	FRANKIĆ BRANKO	289	310	4430,00	120M	124,62R
907021	STANOJEVIĆ RADOJICE	293	654	37445,51	120M	252,02R
907022	MILJENKOVIĆ DUŠAN	287	654	30435,79	120M	253,61R
907023	BRIJUNIĆEVIĆ JADRANKA	286	314	20770,00	120M	179,08R
907024	DIORDEJEVIĆ VILHELMINA	281	604	21160,00	120M	178,03R
907025	SIMONOVIC RADOJICA	270	314	16760,00	120M	152,02R
907026	ELIŠEVIĆ RADOJICA	277	314	17220,00	120M	160,17R
907027	BATROJEVIĆ ANKA	271	314	16430,00	120M	136,95R
907028	STANIĆ RADOJICA	257	314	13420,00	120M	108,50R
907029	TRUČIĆ ANKA	267	654	32968,78	120M	251,71R
907030	SAŠIĆ LILIJANA	262	604	26211,49	120M	207,60R
907031	VIŠEVIĆ ĐORĐEVIĆ	265	654	37501,77	120M	289,18R
907032	VIŠEVIĆ KATILJANA	263	604	36263,92	120M	292,20R
907033	JANKOVIĆ KONJACIJA	250	654	42092,05	120M	350,77R
907034	PREVIĆ RADOJICA	246	314	18350,00	120M	152,45R
907035	VIŠEVIĆ GLAVKO	246	654	33673,24	120M	280,61R
907036	VIŠEVIĆ RADOJICA	246	314	18290,00	120M	152,45R
907037	VIŠEVIĆ RADOJICA	242	314	20770,00	120M	178,08R
907038	JUVIČEVIĆ VLADIMIR	241	654	45614,82	120M	294,90R
907039	VIŠEVIĆ NEJKA	234	654	36911,49	120M	307,60R
907040	VIŠEVIĆ SONJA	234	654	40791,91	120M	329,20R
907041	VIŠEVIĆ VESELIN	230	654	34963,78	120M	291,71R
907042	VIŠEVIĆ RADOJICA	225	654	34963,78	120M	291,71R
907043	VIŠEVIĆ VESELINKA	224	404	17200,00	120M	147,33R
907044	VIŠEVIĆ VESELINKA	224	404	17200,00	120M	147,33R
907045	VIŠEVIĆ VESELINKA	224	404	17200,00	120M	147,33R
907046	VIŠEVIĆ RADOJICA	223	404	17200,00	120M	147,33R
907047	VIŠEVIĆ RADOJICA	223	404	17200,00	120M	147,33R
907048	VIŠEVIĆ RADOJICA	223	404	17200,00	120M	147,33R
907049	VIŠEVIĆ RADOJICA	223	404	17200,00	120M	147,33R
907050	VIŠEVIĆ RADOJICA	223	404	17200,00	120M	147,33R
907051	VIŠEVIĆ RADOJICA	223	404	17200,00	120M	147,33R
907052	VIŠEVIĆ RADOJICA	223	404	17200,00	120M	147,33R
907053	VIŠEVIĆ RADOJICA	223	404	17200,00	120M	147,33R
907054	VIŠEVIĆ RADOJICA	223	404	17200,00	120M	147,33R
907055	VIŠEVIĆ RADOJICA	223	404	17200,00	120M	147,33R
907056	VIŠEVIĆ RADOJICA	223	404	17200,00	120M	147,33R
907057	VIŠEVIĆ RADOJICA	223	404	17200,00	120M	147,33R
907058	VIŠEVIĆ RADOJICA	223	404	17200,00	120M	147,33R
907059	VIŠEVIĆ RADOJICA	223	404	17200,00	120M	147,33R
907060	VIŠEVIĆ RADOJICA	223	404	17200,00	120M	147,33R
907061	VIŠEVIĆ RADOJICA	223	404	17200,00	120M	147,33R
907062	VIŠEVIĆ RADOJICA	223	404	17200,00	120M	147,33R
907063	VIŠEVIĆ RADOJICA	223	404	17200,00	120M	147,33R
907064	VIŠEVIĆ RADOJICA	223	404	17200,00	120M	147,33R
907065	VIŠEVIĆ RADOJICA	223	404	17200,00	120M	147,33R
907066	VIŠEVIĆ RADOJICA	223	404	17200,00	120M	147,33R
907067	VIŠEVIĆ RADOJICA	223	404	17200,00	120M	147,33R
907068	VIŠEVIĆ RADOJICA	223	404	17200,00	120M	147,33R
907069	VIŠEVIĆ RADOJICA	223	404	17200,00	120M	147,33R
907070	VIŠEVIĆ RADOJICA	223	404	17200,00	120M	147,33R
907071	VIŠEVIĆ RADOJICA	223	404	17200,00	120M	147,33R
907072	VIŠEVIĆ RADOJICA	223	404	17200,00	120M	147,33R
907073	VIŠEVIĆ RADOJICA	223	404	17200,00	120M	147,33R
907074	VIŠEVIĆ RADOJICA	223	404	17200,00	120M	147,33R
907075	VIŠEVIĆ RADOJICA	223	404	17200,00	120M	147,33R
907076	VIŠEVIĆ RADOJICA	223	404	17200,00	120M	147,33R
907077	VIŠEVIĆ RADOJICA	223	404	17200,00	120M	147,33R
907078	VIŠEVIĆ RADOJICA	223	404	17200,00	120M	147,33R
907079	VIŠEVIĆ RADOJICA	223	404	17200,00	120M	147,33R
907080	VIŠEVIĆ RADOJICA	223	404	17200,00	120M	147,33R
907081	VIŠEVIĆ RADOJICA	223	404	17200,00	120M	147,33R
907082	VIŠEVIĆ RADOJICA	223	404	17200,00	120M	147,33R
907083	VIŠEVIĆ RADOJICA	223	404	17200,00	120M	147,33R
907084	VIŠEVIĆ RADOJICA	223	404	17200,00	120M	147,33R
907085	VIŠEVIĆ RADOJICA	223	404	17200,00	120M	147,33R
907086	VIŠEVIĆ RADOJICA	223	404	17200,00	120M	147,33R
907087	VIŠEVIĆ RADOJICA	223	404	17200,00	120M	147,33R
907088	VIŠEVIĆ RADOJICA	223	404	17200,00	120M	147,33R
907089	VIŠEVIĆ RADOJICA	223	404	17200,00	120M	147,33R
907090	VIŠEVIĆ RADOJICA	223	404	17200,00	120M	147,33R

907064	SOL NIGELA	209 658	207262 24	1208	172 45R
907065	BENJUMIN VAL DOMINGOS	279 652	34444 25	1208	291 41R
907066	BRACONOVIC MARIJO	629 658	19727 00	1208	161 02R
907067	MILKACIJEVIC BILIC	261 658	19427 10	1208	161 02R
907068	FRILINGVIC BRAC	229 658	23112 02	1208	157 27R
907069	STRELICH SNETTA	279 628	23793 08	1208	227 44R
907070	ALVALTEJIC PARTIMIR	229 658	21774 48	1208	345 41R
907071	LOJANOVIC MARIJAN	238 658	19447 00	1208	161 02R
907072	ABRUMOVIC TEJETA	229 658	15449 81	1208	178 02R
907073	MARINOVIC KSENIJA	227 658	22017 53	1208	183 45R
907074	MARINOVIC ALESHA JARZELI	629 658	37539 64	1208	179 95R
907075	RAJIC J. BORKO	202 658	19427 17	1208	161 02R
907076	VLADIC RAVLE	186 658	24407 66	1208	203 04R
907077	MARIC SVETLANA BRANINA	185 658	24728 24	1208	172 25R
907078	CRNEVIC PINKA	129 658	22017 23	1208	183 45R
907079	BILJAVIC KSENIJA	176 658	23560 09	1208	175 62R

ACIJE SLOVAKA TV SENIOR PAR

908000	MIRCE KADIKOVA J. GERTRA LAR	194 658	658	27843 51	1208	232 04R
908001	BIJEVIC HILVA	04 658	628	21721 50	1208	264 25R
908002	LOWA VESELA	06 658	658	22721 22	1208	248 23R
908003	GRUBI TRAGAN	06 658	658	22721 22	1208	248 23R
908004	PANOVIC VILMA	06 658	658	22721 22	1208	248 23R
908005	PALINKOVIC SRETT	06 658	658	22721 22	1208	248 23R
908006	BRACOVIC DEJER	06 658	658	22721 22	1208	248 23R
908007	BRACOVIC VILMA	06 658	658	22721 22	1208	248 23R
908008	PERKOVIC DRAGAN	06 658	658	22721 22	1208	248 23R
908009	KRUTI LILITA	06 658	658	22721 22	1208	248 23R
908010	KAMINOVIC LUKA	06 658	658	22721 22	1208	248 23R
908011	PELIKOVIC SRETT	06 658	658	22721 22	1208	248 23R
908012	MILICIC TIGRIS	06 658	658	22721 22	1208	248 23R
908013	BRACOVIC ZARKO	06 658	658	22721 22	1208	248 23R
908014	OSIBIC ZAMIRKA	06 658	658	22721 22	1208	248 23R
908015	MIRIC DRAGAN	06 658	658	22721 22	1208	248 23R
908016	TELVAC VASILJIC	06 658	658	22721 22	1208	248 23R
908017	DEJERIC MIRIC	06 658	658	22721 22	1208	248 23R
908018	CRNEVIC VEDVA	06 658	658	22721 22	1208	248 23R
908019	LAURICIC ALDEGON	06 658	658	22721 22	1208	248 23R
908020	FRANJIC SRETT	06 658	658	22721 22	1208	248 23R
908021	MILICIC MIRKO	06 658	658	22721 22	1208	248 23R
908022	DUJIC VEDVA	06 658	658	22721 22	1208	248 23R
908023	MIRIC VEDVA	06 658	658	22721 22	1208	248 23R
908024	BRACOVIC VEDVA	06 658	658	22721 22	1208	248 23R
908025	BRACOVIC VEDVA	06 658	658	22721 22	1208	248 23R
908026	BRACOVIC VEDVA	06 658	658	22721 22	1208	248 23R
908027	BRACOVIC VEDVA	06 658	658	22721 22	1208	248 23R
908028	BRACOVIC VEDVA	06 658	658	22721 22	1208	248 23R
908029	BRACOVIC VEDVA	06 658	658	22721 22	1208	248 23R
908030	BRACOVIC VEDVA	06 658	658	22721 22	1208	248 23R
908031	BRACOVIC VEDVA	06 658	658	22721 22	1208	248 23R
908032	BRACOVIC VEDVA	06 658	658	22721 22	1208	248 23R
908033	BRACOVIC VEDVA	06 658	658	22721 22	1208	248 23R
908034	BRACOVIC VEDVA	06 658	658	22721 22	1208	248 23R
908035	BRACOVIC VEDVA	06 658	658	22721 22	1208	248 23R
908036	BRACOVIC VEDVA	06 658	658	22721 22	1208	248 23R
908037	BRACOVIC VEDVA	06 658	658	22721 22	1208	248 23R
908038	BRACOVIC VEDVA	06 658	658	22721 22	1208	248 23R
908039	BRACOVIC VEDVA	06 658	658	22721 22	1208	248 23R
908040	BRACOVIC VEDVA	06 658	658	22721 22	1208	248 23R

KONTI
 WITTO SINTIFIKADO 1949 ITI 1950 KONTA

908041 PRADEVIC SAVO 8-4/98 65A 38378.64 120M 280.61K
 908042 PATIC EDVAN 9-2/98 65P 30435.79 120M 253.63K
 908043 HERJUVIL -EVZILJA 12-1/98 65A 31674.64 120M 250.61K
 908044 NIKETIC RADIŠAV 12-6/98 65P 42092.05 120M 350.77K
 908045 POPOVIC NADA 12-8/98 65A 31730.93 120M 264.43K
 908046 VUKOVIC BRATISLAV 14-3/98 65P 40794.94 120P 382.97K
 908047 VUCKOVIC SVETLANA 14-2/98 65A 36263.92 120M 302.19K
 908048 VIKIČEVIĆ SAUJA 14-1/98 65P 34911.75 120P 302.59K
 908049 RACKOVIĆ BOJAN 14-1/98 65P 35284.92 120M 302.20K
 908050 GRTIĆ STANISLAV 14-6/98 65M 33075.67 120M 327.28K
 908051 GLANČOVIĆ RALJETA 14-5/98 65P 36263.12 120M 302.14K
 908052 ISLANDOVIĆ ČERNA 14-4/98 65P 34063.92 120M 302.10K
 908053 PEKVIĆ KNUTIJA 14-4/98 65P 35502.00 120M 315.04K
 908054 PEKVIĆ BRANITIN 14-3/98 65P 35905.20 120M 315.04K

509
 MILIJU RAUVAHA IJ SAINHA BUOVA

909000 MILIJU RADIŠKA EDVA 08/27/94 65H 31083.36 120M 239.02K
 909001 URSIJEVIĆ JEMILJA 08/26/94 65H 43387.19 120M 361.06K
 909002 TILVIĆ KLJISA JANK 08/21/94 65H 44034.70 120M 366.74K
 909003 FRAVETIĆ LUBOMIR 08/16/94 65P 44034.76 120M 366.76K
 909004 ČILIKOVIĆ NEDELJKO 08/10/94 65H 37532.06 120M 311.79K
 909005 DIJEVIĆ NAĐA 08/10/94 65H 43387.19 120M 361.06K
 909006 ĐOKIĆ LJUBIŠKO 08/10/94 65H 37532.06 120M 311.79K
 909007 URSIĆ MARIJA 08/10/94 65H 40796.91 120M 352.97K
 909008 KRUŠOVIĆ LUKA 08/09/94 65P 30006.07 120M 275.02K
 909009 BRESTIČKA SVEJANA 08/08/94 65A 41444.48 120M 345.37K
 909010 VATEVIĆ MILICA 08/07/94 65P 41444.40 120M 345.37K
 909011 BAUTA ŽELJKO 08/07/94 65A 34281.21 120M 288.01K
 909012 MARJANOVIĆ ŽRKA 08/06/94 65A 35501.77 120M 329.18K
 909013 ČAMJEVIĆ VICTOR 08/06/94 65A 35501.37 120M 329.18K
 909014 FRAVETIĆ PETAR 08/06/94 65A 35501.68 120M 318.39K
 909015 TILKOVIĆ BRANKO 08/06/94 65A 35501.92 120M 320.70K
 909016 TILKOVIĆ BRANKO 08/06/94 65A 35501.68 120M 318.39K
 909017 KRUŠOVIĆ NAĐA 08/06/94 65A 35501.68 120M 318.39K
 909018 RADOVIĆ FRUJA 08/06/94 65A 35501.68 120M 318.39K
 909019 FURET SLODOVA 08/06/94 65A 35501.68 120M 318.39K
 909020 PIVT ŽRŽICA 08/06/94 65A 35501.68 120M 318.39K
 909021 RADIŠKOVIĆ MICROČA 08/06/94 65A 35501.68 120M 318.39K
 909022 TILKOVIĆ SLAVKO 08/06/94 65A 35501.68 120M 318.39K
 909023 FALAČKOVIĆ MILO 08/06/94 65A 35501.68 120M 318.39K
 909024 DUKIĆ BOGDOLJUB 08/06/94 65A 35501.68 120M 318.39K
 909025 URSIĆ MILAN 08/06/94 65A 35501.68 120M 318.39K
 909026 FRAVETIĆ SVETLANA 08/06/94 65A 35501.68 120M 318.39K
 909027 VITANOVIĆ ORAŠAN 08/06/94 65A 35501.68 120M 318.39K
 909028 FALAČKOVIĆ SLAVKO 08/06/94 65A 35501.68 120M 318.39K
 909029 BABOVIĆ NOVAK 08/06/94 65A 35501.68 120M 318.39K
 909030 VUKOVIĆ BRANKO 08/06/94 65A 35501.68 120M 318.39K
 909031 KAZIĆ ŽORŽA 08/06/94 65A 35501.68 120M 318.39K
 909032 KVAČEVIĆ MILAN 08/06/94 65A 35501.68 120M 318.39K
 909033 MILANOVIĆ JEMILJA 08/06/94 65A 35501.68 120M 318.39K
 909034 VELIČKOVIĆ DRAGOLJU 08/06/94 65A 35501.68 120M 318.39K
 909035 MEDVOJIC MIKELJA 08/06/94 65A 35501.68 120M 318.39K
 909036 MITKOVIĆ KLEMEN 08/06/94 65A 35501.68 120M 318.39K
 909037 DIJEVIĆ OLĐOVAN 08/06/94 65A 35501.68 120M 318.39K
 909038 VITANOVIĆ ŽARFVA 08/06/94 65A 35501.68 120M 318.39K
 909039 ANTOVIĆ STORANKA 08/06/94 65A 35501.68 120M 318.39K
 909040 VITKOVIĆ NAĐA 08/06/94 65A 35501.68 120M 318.39K

909045	BARJACIL ZEBU	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
909046	MITROVIC CAROLANVA	US40/4	65A	38672.54	120M	280.5	4
909047	MILINOVIC PERIBIDA	US99/4	65A	31088.36	120M	230.0	38R
909048	TRACOVIC LETFENOVNA	US68/4	67A	11797.08	120M	237.4	44R
909049	VUKIJEVIC MIROSLAV	US77/4	67A	28491.06	120M	237.4	44R
909050	SINJOCIC MILICA	US67/4	67A	1987.5	120M	236.0	35R
909051	MILICINIC SVETLANA	US75/4	65A	29788.22	120M	248.2	48R
909052	MARTINOVIC TOZO	US24/4	65A	22015.00	120M	102.4	48R
909053	IVANOVIC NEZELJKA	US71/4	65A	38271.50	120M	249.8	48R
909054	TRIVICOVIC BRISAN	US97/4	65A	34221.21	120M	256.0	48R
909055	STANISIC DRAGAN	US65/4	65A	40796.91	120M	361.5	56R
909056	PUPOVIC RADMIR	US24/4	65A	40149.34	120M	334.5	57R
909057	RAJENDVIC PREDRAG	US28/4	65A	40149.34	120M	334.5	57R
909058	RODOVIC JOVANKA	US18/4	65A	30483.75	120M	231.6	32R
909059	ROBROPOVIC VLASTINI	US15/4	65A	39501.77	120M	327.1	38R
909060	DRACOVIC OGRAN	US14/4	65A	40796.91	120M	337.9	37R
909061	LAZAREVIC MILEVA	US19/4	65A	27885.51	120M	232.0	35R
909062	MARTINOVIC JELICNA	US12/4	65A	23960.09	120M	199.6	27R
909063	MERIC GINA	US11/4	65A	40796.91	120M	337.9	37R
909064	PAROVICIC BRUNO	US19/4	65A	40796.91	120M	337.9	37R
909065	TRFENVIC KRSTIC	US18/4	65A	42092.05	120M	350.7	37R
909066	MILICIC LILIJ	US77/4	65A	28472.64	120M	237.4	44R
909067	MILICIC BRANKIC	US76/4	65A	31731.95	120M	264.4	42R
909068	MITOVIC RADO	US65/4	65A	38270.92	120M	302.2	38R
909069	MILICIC ZORIC	US87/4	65A	31088.36	120M	230.0	38R
909070	MILICIC NOVICA	US67/4	65A	28472.64	120M	237.4	44R
909071	MILICIC MILIC	US17/4	65A	37462.75	120M	311.4	41R
909072	MILICIC JUVAN	US10/4	65A	22017.00	120M	102.4	48R
909073	MILICIC MILIC	US12/4	65A	40796.91	120M	337.9	37R
909074	MILICIC MILIC	US12/4	65A	34407.64	120M	292.0	34R
909075	MILICIC MIRO	US12/4	65A	34407.64	120M	292.0	34R
909076	MILICIC MIRO	US12/4	65A	34407.64	120M	292.0	34R
909077	MILICIC MIRO	US12/4	65A	34407.64	120M	292.0	34R
909078	MILICIC MIRO	US12/4	65A	34407.64	120M	292.0	34R
909079	MILICIC MIRO	US12/4	65A	34407.64	120M	292.0	34R
909080	MILICIC MIRO	US12/4	65A	34407.64	120M	292.0	34R
909081	MILICIC MIRO	US12/4	65A	34407.64	120M	292.0	34R
909082	MILICIC MIRO	US12/4	65A	34407.64	120M	292.0	34R
909083	MILICIC MIRO	US12/4	65A	34407.64	120M	292.0	34R
909084	MILICIC MIRO	US12/4	65A	34407.64	120M	292.0	34R
909085	MILICIC MIRO	US12/4	65A	34407.64	120M	292.0	34R

LIST V - 114 111 11000 (MAY 1971) CONT'D

910000	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910001	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910002	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910003	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910004	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910005	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910006	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910007	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910008	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910009	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910010	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910011	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910012	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910013	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910014	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910015	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910016	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910017	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910018	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910019	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910020	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910021	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910022	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910023	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910024	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910025	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910026	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910027	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910028	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910029	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910030	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910031	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910032	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910033	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910034	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910035	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910036	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910037	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910038	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910039	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910040	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910041	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910042	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910043	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910044	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910045	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910046	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910047	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910048	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910049	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910050	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910051	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910052	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910053	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910054	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910055	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910056	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910057	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910058	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910059	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910060	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910061	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910062	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910063	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910064	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910065	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910066	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910067	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910068	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910069	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910070	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910071	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910072	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910073	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910074	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910075	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910076	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910077	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910078	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910079	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910080	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910081	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910082	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910083	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910084	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910085	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910086	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910087	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910088	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910089	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910090	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910091	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910092	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910093	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910094	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910095	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910096	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910097	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910098	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910099	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4
910100	ARIPATI ROKIJA FI	US44/4	65A	30672.64	120M	280.5	4

KLASIFIKACIJA IZ OBLASTI VEŠTAČENJA IZ OBLASTI VEŠTAČENJA

Šifra	Ime i Prezime	Godina	Broj	Ukupno	Prosječno	Ukupno	Prosječno
910014	V. MATIĆ	1974	12	1200	100	1200	100
910015	GLENDZA BOZIDAR	1974	12	1200	100	1200	100
910016	TAJČIĆ MAJKA	1974	12	1200	100	1200	100
910017	PERKOVIC MARIJA	1974	12	1200	100	1200	100
910018	TANČIĆEVIC MELAN	1974	12	1200	100	1200	100
910019	LONDAREVIC PREDRAG	1974	12	1200	100	1200	100
910020	DIJANIĆ-TONČIĆEVIC	1974	12	1200	100	1200	100
910021	DIJANIĆ JADRANKA	1974	12	1200	100	1200	100
910022	VEŠTAČEVIC PAVLOVA	1974	12	1200	100	1200	100
910023	FERIČIĆA SILVICA	1974	12	1200	100	1200	100
910024	ULIĆ DRAŽAN	1974	12	1200	100	1200	100
910025	PERKOVIC GORAN	1974	12	1200	100	1200	100
910026	VEŠTAČEVIC ANKARA	1974	12	1200	100	1200	100
910027	VEŠTAČEVIC ANKARA	1974	12	1200	100	1200	100
910028	VEŠTAČEVIC ANKARA	1974	12	1200	100	1200	100
910029	VEŠTAČEVIC ANKARA	1974	12	1200	100	1200	100
910030	VEŠTAČEVIC ANKARA	1974	12	1200	100	1200	100
910031	VEŠTAČEVIC ANKARA	1974	12	1200	100	1200	100
910032	VEŠTAČEVIC ANKARA	1974	12	1200	100	1200	100
910033	VEŠTAČEVIC ANKARA	1974	12	1200	100	1200	100
910034	VEŠTAČEVIC ANKARA	1974	12	1200	100	1200	100
910035	VEŠTAČEVIC ANKARA	1974	12	1200	100	1200	100
910036	VEŠTAČEVIC ANKARA	1974	12	1200	100	1200	100
910037	VEŠTAČEVIC ANKARA	1974	12	1200	100	1200	100
910038	VEŠTAČEVIC ANKARA	1974	12	1200	100	1200	100
910039	VEŠTAČEVIC ANKARA	1974	12	1200	100	1200	100
910040	VEŠTAČEVIC ANKARA	1974	12	1200	100	1200	100
910041	VEŠTAČEVIC ANKARA	1974	12	1200	100	1200	100
910042	VEŠTAČEVIC ANKARA	1974	12	1200	100	1200	100
910043	VEŠTAČEVIC ANKARA	1974	12	1200	100	1200	100
910044	VEŠTAČEVIC ANKARA	1974	12	1200	100	1200	100
910045	VEŠTAČEVIC ANKARA	1974	12	1200	100	1200	100
910046	VEŠTAČEVIC ANKARA	1974	12	1200	100	1200	100
910047	VEŠTAČEVIC ANKARA	1974	12	1200	100	1200	100
910048	VEŠTAČEVIC ANKARA	1974	12	1200	100	1200	100
910049	VEŠTAČEVIC ANKARA	1974	12	1200	100	1200	100
910050	VEŠTAČEVIC ANKARA	1974	12	1200	100	1200	100
910051	VEŠTAČEVIC ANKARA	1974	12	1200	100	1200	100
910052	VEŠTAČEVIC ANKARA	1974	12	1200	100	1200	100
910053	VEŠTAČEVIC ANKARA	1974	12	1200	100	1200	100
910054	VEŠTAČEVIC ANKARA	1974	12	1200	100	1200	100
910055	VEŠTAČEVIC ANKARA	1974	12	1200	100	1200	100
910056	VEŠTAČEVIC ANKARA	1974	12	1200	100	1200	100
910057	VEŠTAČEVIC ANKARA	1974	12	1200	100	1200	100
910058	VEŠTAČEVIC ANKARA	1974	12	1200	100	1200	100
910059	VEŠTAČEVIC ANKARA	1974	12	1200	100	1200	100
910060	VEŠTAČEVIC ANKARA	1974	12	1200	100	1200	100
910061	VEŠTAČEVIC ANKARA	1974	12	1200	100	1200	100
910062	VEŠTAČEVIC ANKARA	1974	12	1200	100	1200	100
910063	VEŠTAČEVIC ANKARA	1974	12	1200	100	1200	100
910064	VEŠTAČEVIC ANKARA	1974	12	1200	100	1200	100
910065	VEŠTAČEVIC ANKARA	1974	12	1200	100	1200	100

911 APCIJAT RABNIVIA PT GENTRA HERCEGA NDUVI

911006	ALCIJUR RABNIKA P. GENTRA HERCEGA NDUVI	1974	12	1200	100	1200	100
911007	ALCIJUR RABNIKA P. GENTRA HERCEGA NDUVI	1974	12	1200	100	1200	100
911008	ALCIJUR RABNIKA P. GENTRA HERCEGA NDUVI	1974	12	1200	100	1200	100

PLURITE WAZUO SHINTAI NOKI (A96711) (QB) KONJA

911013	UROKOVIC PAVLO VIT	554/1	454	29016	00	120M	118.6	601
911013	VUCITIC ZERKA	555/1	454	12976	00	120M	600	601
911016	MAJUMI WASHA	556/1	454	20751	00	120M	217	488
911017	SARIC ZELJKO	561/1	454	43734	38	180M	385	177
911018	KRITA ZERKA	560/1	454	20420	65	120M	291	318
911019	ZRNOJICH FANMIKA	560/1	454	24756	40	180M	291	318
911019	PANOVIC MIRA	562/1	454	33821	55	180M	670	277
911019	VITKOVIC MIROSLAV	562/1	454	37926	20	120M	287	308
911019	MILICIC MILAN	571/1	454	25041	00	120M	183	448
911019	STANOVIC ZORAN	582/1	454	29158	00	120M	242	120
911019	LJUB J. ZERKA	582/1	454	29158	00	120M	385	120
911019	KACULJIC S. USTANKI	583/1	454	47941	92	120M	343	258
911019	PERJAPIC IZIRO	470/1	454	34765	62	120M	201	382
911019	MILICIC ZERKA	480/1	454	15622	82	120M	120	173
911019	ZERKIC DREKIN	481/1	454	22731	98	120M	220	416
911019	COLAKOVIC DRAGAN AV	482/1	454	34958	29	120M	291	408
911020	BRADIC VILKO	482/1	454	34958	29	120M	274	408
911021	MILIBRADA RALVIJKA	483/1	454	29728	17	120M	283	428
911022	SABOVIC VLADIMIR	483/1	454	28970	75	120M	207	588
911022	EVANOVIC VUKO	483/1	454	26074	82	120M	144	828
911023	LADAROVIC MALJURA	483/1	454	21700	88	120M	266	468
911023	PERJAPIC BUZINAR	483/1	454	28782	17	120M	248	258
911023	CAROVIC KUSARA	483/1	454	28970	75	120M	207	588
911027	LUCKI DOSTI JIJA	483/1	454	26074	82	120M	144	828
911028	PRADIC GREGOR	483/1	454	28782	17	120M	248	258
911028	PRADIC STEVAN	483/1	454	21807	27	120M	178	1008
911030	KADOTIC FRANKO	483/1	454	18206	07	120M	213	588
911031	MESIC MILIC	483/1	454	34731	73	120M	226	408
911032	FRSIC JIJA	483/1	454	27229	20	120M	245	408
911033	VITKOVIC FRSIC	483/1	454	28202	17	120M	211	588
911034	MILICIC ZORAN	483/1	454	28959	00	120M	314	258
911035	SRIDKAPIC ZORAN	483/1	454	11252	32	120M	94	273
911036	STANOVIC ZORAN	483/1	454	42707	35	120M	324	248
911037	ONALJIC LUDOVIC	483/1	454	23827	18	120M	261	588
911038	WESTERLILJ LUDOVIC	483/1	454	26872	00	120M	204	108
911038	OLIVIC ZORAN	410	454	22651	08	120M	162	278
911040	LECVAC NEALISA	409/1	454	22673	44	120M	220	618
911041	PLAVI K. DIMITRIJ	409/1	454	22673	44	120M	220	618
911042	MILANOVIC MIKA A	407/1	404	15143	00	120M	302	152
911044	MAJUMI ZERKA	404/1	404	20074	67	120M	157	458
911045	MAJUMI ZERKA	404/1	404	20074	67	120M	157	458
911046	MAJUMI ZERKA	409/1	454	22673	44	120M	220	618
911047	MAJUMI ZERKA	409/1	454	22673	44	120M	220	618
911048	MAJUMI ZERKA	409/1	454	22673	44	120M	220	618
911049	MAJUMI ZERKA	409/1	454	22673	44	120M	220	618
911050	MAJUMI ZERKA	409/1	454	22673	44	120M	220	618
911051	MAJUMI ZERKA	409/1	454	22673	44	120M	220	618
911052	MAJUMI ZERKA	409/1	454	22673	44	120M	220	618
911053	MAJUMI ZERKA	409/1	454	22673	44	120M	220	618
911054	MAJUMI ZERKA	409/1	454	22673	44	120M	220	618
911055	MAJUMI ZERKA	409/1	454	22673	44	120M	220	618
911056	MAJUMI ZERKA	409/1	454	22673	44	120M	220	618
911057	MAJUMI ZERKA	409/1	454	22673	44	120M	220	618
911058	MAJUMI ZERKA	409/1	454	22673	44	120M	220	618
911059	MAJUMI ZERKA	409/1	454	22673	44	120M	220	618
911060	MAJUMI ZERKA	409/1	454	22673	44	120M	220	618
911061	MAJUMI ZERKA	409/1	454	22673	44	120M	220	618
911062	MAJUMI ZERKA	409/1	454	22673	44	120M	220	618
911063	MAJUMI ZERKA	409/1	454	22673	44	120M	220	618
911064	MAJUMI ZERKA	409/1	454	22673	44	120M	220	618
911065	MAJUMI ZERKA	409/1	454	22673	44	120M	220	618
911066	MAJUMI ZERKA	409/1	454	22673	44	120M	220	618
911067	MAJUMI ZERKA	409/1	454	22673	44	120M	220	618

KONTA NAZTU BINTITIKOR (ANALITIKOR) KONTA

912120	RADONJIC RAIKO	UG283/50	55A	44682.33	120M	378.35K
912121	NEDEJIC NESOUSA	UG283/49	55A	44682.33	120M	378.35K
912122	KOVCEVIC MIHAILIC	UG283/48	55A	44682.33	120M	378.35K
912123	FEJDOVIC VERA	UG283/47	55A	44682.33	120M	378.35K
912124	MINIC MARINA	UG283/46	55A	44682.33	120M	378.35K
912125	TOPOVIC VESVA	UG283/45	55A	44682.33	120M	378.35K
912126	JANDJEVIC MILANKA	UG283/44	55A	44682.33	120M	378.35K
912127	KUDOVIC TANJA	UG283/43	55A	44682.33	120M	378.35K
912128	VUTIBALJ SLAVILJA	UG283/42	55A	44682.33	120M	378.35K
912129	GIJUNJIC DRAGICA	UG283/41	55A	44682.33	120M	378.35K
912130	VUKOBILIC LUKA	UG283/40	55A	44682.33	120M	378.35K
912131	MARIC RUDOLPH	UG283/39	55A	44682.33	120M	378.35K
912132	LAJCEVIC MARIJA	UG283/38	55A	44682.33	120M	378.35K
912133	MIRANJVIC RAIKO	UG283/37	55A	44682.33	120M	378.35K
912134	LAJIC MIOMIR	UG283/36	55A	44682.33	120M	378.35K
912135	FEJDOVIC RILISA	UG283/35	55A	44682.33	120M	378.35K
912136	MURKOVIC SLOBODANKA	UG283/34	55A	44682.33	120M	378.35K
912137	BITOVANOVIC VASILJA	UG283/33	55A	44682.33	120M	378.35K
912138	SALJIC VLADIMIR	UG283/32	55A	44682.33	120M	378.35K
912139	RADONJIC RADOJKA	UG283/31	55A	44682.33	120M	378.35K
912140	CAJIBANOVIC BRANKA	UG283/30	55A	44682.33	120M	378.35K
912141	ROTKOVIC MILENKO	UG283/29	55A	44682.33	120M	378.35K
912142	NIKITOVIC MIDLIN	UG283/28	55A	44682.33	120M	378.35K
912143	VUCITIC ZARKO	UG283/27	55A	44682.33	120M	378.35K
912144	ASANJVIC BOZANA	UG283/26	55A	44682.33	120M	378.35K
912145	LEPENSAVIC VITOMIR	UG283/25	55A	44682.33	120M	378.35K
912146	SJEPANOVIC SRETEN	UG283/24	55A	44682.33	120M	378.35K
912147	METKOVIC DEJANKA	UG283/23	55A	44682.33	120M	378.35K
912148	STAVTIC SRETRER	UG283/22	55A	44682.33	120M	378.35K
912149	NEDEJIC LILIJASH	UG283/21	55A	44682.33	120M	378.35K
912150	MUSKOVIC LJUBILJA	UG283/20	55A	44682.33	120M	378.35K
912151	RUSANOVIC DRAGANA	UG283/19	55A	44682.33	120M	378.35K
912152	STANJIC SLOBODAN	UG283/18	55A	44682.33	120M	378.35K
912153	DELIC ZANKA	UG283/17	55A	44682.33	120M	378.35K
912154	RAJCEVIC RADOJKA	UG283/16	55A	44682.33	120M	378.35K
912155	KJUSOVAC BISERKA	UG283/15	55A	44682.33	120M	378.35K
912156	FOGANOVIC ZIVKO	UG283/14	55A	44682.33	120M	378.35K
912157	PAZIKATOVIC MILITA	UG283/13	55A	44682.33	120M	378.35K
912158	NIKOVIC SERIFA	UG283/12	55A	44682.33	120M	378.35K
912159	TRIPANOVIC SAVA	UG283/11	55A	44682.33	120M	378.35K
912160	VUCOVIC ANA	UG283/10	55A	44682.33	120M	378.35K
912161	TRIVANOVIC TANJA	UG283/9	55A	44682.33	120M	378.35K
912162	PEROVIC RAIKO	UG283/8	55A	44682.33	120M	378.35K
912163	VUKOVIC KRISTINA	UG283/7	55A	44682.33	120M	378.35K
912164	ZARIC PERICA	UG283/6	55A	44682.33	120M	378.35K
912165	DEJANVA RIVKO	UG283/5	55A	44682.33	120M	378.35K
912166	FRIDOVIC DEJANKA	UG283/4	55A	44682.33	120M	378.35K
912167	SPERANJIC MILICANA	UG283/3	55A	44682.33	120M	378.35K
912168	VUKOVIC DRAGANA	UG283/2	55A	44682.33	120M	378.35K
912169	MURKOVIC VUKAJIN	UG283/1	55A	44682.33	120M	378.35K
912170	POJANOVIC JASNA	UG283/0	55A	44682.33	120M	378.35K
912171	VUKOVIC SLOBODANKA	UG282/99	55A	44682.33	120M	378.35K
912172	VUKOVIC BOGDANKA	UG282/98	55A	44682.33	120M	378.35K
912173	DRABOVIC KORNELJ	UG282/97	55A	44682.33	120M	378.35K
912174	RADONJIC BRANKA	UG282/96	55A	44682.33	120M	378.35K
912175	RADONJIC FILIP	UG282/95	55A	44682.33	120M	378.35K
912176	MUSIC MILANICA	UG282/94	55A	44682.33	120M	378.35K
912177	MISKOVIC NIGORAS	UG282/93	55A	44682.33	120M	378.35K
912178	LEKOVIC NOVIA	UG282/92	55A	44682.33	120M	378.35K
912179	IVANOVIC MILADIN	UG282/91	55A	44682.33	120M	378.35K
912180	TRIVAK MILICA	UG282/90	55A	44682.33	120M	378.35K
912181	PEROVIC JASNA	UG282/89	55A	44682.33	120M	378.35K
912182	PEROVIC MILICA	UG282/88	55A	44682.33	120M	378.35K
912183	PEROVIC VESILIN UDESS	UG282/87	55A	44682.33	120M	378.35K

NAZIV SINJETSKOG (ANALITIČKOG) KONTA

912184	BOZOVIC POZIDAR	UG523/893	65A	29788.22	120M	298.24R
912185	BOVKARAS OSEILJKA	UG523/893	65A	36911.49	120M	307.60R
912186	KLJACEVIC DRAGOLE	UG523/893	65A	27197.94	120M	229.65A
912187	VUCIC DRASOLJUB	UG523/891	65A	31730.91	120M	256.45R
912188	TATAR JAKUB	UG523/896	65A	25140.45	120M	242.01R
912189	ALKNOVIC BRVO	UG523/894	65A	27539.04	120M	312.99R
912190	KRYKOVIC MIROVAN	UG523/895	65A	24197.94	120M	296.64R
912191	MCVAKOVIC BRVO	UG523/896	65A	31730.91	120M	256.45R
912192	TRAVNUTIC SILAVEN	UG523/897	65A	40149.54	120M	294.57R
912193	IGOROVIC MICHVAN	UG523/899	65A	22479.66	120M	230.61R
912194	ZIKOVIC MANTAN	UG523/899	65A	25501.77	120M	329.18R
912195	GRUVIC DEBARTA	UG523/900	65A	22372.50	120M	255.82R
912196	FILIPOVIC SAKIN	UG523/901	65A	27559.04	120M	312.99R
912197	PAJICUVIC BOZIDAR	UG523/902	65A	25140.45	120M	242.01R
912198	KRNOVIC ZORAN	UG523/909	65A	25416.35	120M	256.45R
912199	CLIKOVIC SILAVKO	UG523/906	65A	30931.77	120M	329.18R
912200	CHIBRAC DOBIBAR	UG523/905	65A	21699.66	120M	227.46R
912201	UREDEVIC ZIVKO	UG523/906	65A	21827.47	120M	220.51R
912202	KEJIDVIC BRADULJA	UG523/907	65A	40772.97	120M	329.22R
912203	PELICIL PETER	UG523/908	65A	12200.00	120M	103.00R
912204	SLJIVANUCKIJA BRANIL	UG523/907	65A	24545.78	120M	201.41R
912205	BOLJEVIC SKETEN	UG523/910	65A	13600.00	120M	119.30R
912206	VUKICEVIC MILAN	UG523	65A	25216.30	120M	276.80R
912207	JOVICEVIC DEJANA	UG523	65A	22372.50	120M	255.82R
912208	MILIC DRAGINDE	UG523	65A	23026.07	120M	273.25R
912209	DRACI DUSKO	UG523	65A	28854.20	120M	283.74R
912210	MAROVIC LOJBA	UG523	65A	25026.07	120M	273.25R
912211	MIHAILOVIC MRANAN	UG523	65A	26911.49	120M	307.60R
912212	SKEROVIC MILAN	UG523	65A	21730.93	120M	244.42R
912213	MILOSEVIC SVETOLZAR	UG523	65A	29140.65	120M	242.01R
912214	NIXOLIC DALIBOR	UG523	65A	24059.72	120M	200.50R
912215	ZAGORIC KEMAL	UG523/324	65A	25416.35	120M	256.45R
912216	ZOVANOVIC DEJAN	UG523	65A	40149.54	120M	329.18R
912217	KALETIC SIBRODAN	UG523	65A	26459.71	120M	200.50R
912218	TATAR BOZIDAR	UG523	65A	24281.21	120M	286.01R
912219	TRIG MILIN	UG523	65A	25416.35	120M	256.45R
912220	DELICIVIC MILICA	UG523	65A	26459.71	120M	200.50R
912221	CHIBRAC DOBIBAR	UG523	65A	24928.78	120M	271.41R
912222	VUKOVIC GORJAN	UG523/344	65A	20800.00	120M	172.03R
912223	KALIC MARIJAN	UG523	65A	26459.71	120M	200.50R
912224	FELICIL PETER	UG523	65A	12200.00	120M	103.00R
912225	KRYKOVIC MIROVAN	UG523/351	65A	24197.94	120M	296.64R
912226	BUDULOVIC MILA	UG523/350	65A	40149.54	120M	329.18R
912227	ALDOVIC JOSUHAN	UG523/350	65A	27539.04	120M	242.01R
912228	ROJIC LUDOVIK	UG523/350	65A	27739.62	120M	236.16R
912229	OPJENOVIC KIDORAB	UG443/220	65A	21023.26	120M	209.02R
912230	DILVERA BUKOVIC	UG443/267	65A	40736.91	120M	329.18R
912231	VUKASEVIC ZORAVKO	UG443/132	65A	15442.00	120M	126.26R
912232	POPVIC ZAGORKA-P	UG443/230	65A	15427.10	120M	161.29R
912233	CRANOVIC ANKA	UG443/211	65A	21329.81	120M	178.06R
912234	POPVIC VESELIN	UG443/204	65A	27339.62	120M	242.01R
912235	VUKOVIC LIPICIR	UG403/192	65A	25216.35	120M	276.80R
912236	OTURIKOVIC GJITKO	UG403/190	65A	40149.54	120M	329.18R
912237	PEROVIC MARIJA	UG403/187	65A	21329.81	120M	178.06R
912238	JOVICEVIC STEVO	UG403/181	65A	28493.08	120M	237.54R
912239	TRIVAC MIPARIN	UG403/179	65A	20722.24	120M	172.03R
912240	JOVETIC ZORKA	UG403/173	65A	10200.00	120M	35.00R
912241	TRIVAC MARIJA	UG403/172	65A	27845.51	120M	232.05R
912242	MANILOVIC MANDIJO	UG403/167	65A	23673.84	120M	280.61R
912243	RUJROVIC DUSAN	UG443/166	65A	25255.23	120M	210.60R
912244	RADLOVIC STEVAN	UG506/150	65A	23345.37	120M	194.95R
912245	KELJEVIC ZIVKO	UG523/150	65A	20730.91	120M	172.03R
912246	ALDOVIC SVISO	UG403/135	65A	41444.48	120M	245.27R
912247	VIDOSEVIC BESANKA	UG523/120	65A	21730.91	120M	204.57R

ukupno: 6523

STENO

KRZEV SIMETI 103 (ANKLITI 1003) 1 ENIT

918268	VUTOBI VIT VELJAZ	U3862/11	65A	1949/27	120M	141.87R
918249	DJURICKOVIN MASA	U3863/116	65A	1948/12	120M	154.27R
918250	VUKCEVIC STANISLAV	U3863/111	65A	1949/27	120M	151.87R
918251	HABAN RADIUTIF	U3863/98	65A	1979/08	120M	154.14R
918252	FRANOVIC STAN	U3863	65A	1950/02	120M	155.84R
918257	PADOPAV LADISLAV	U3863/104	65A	1949/01	120M	151.40R
918258	VLADIMIR VUKU	U3862/363	65A	1952/04	120M	151.17R
918259	DJURIC DRAGOSLAV	U3863/360	65A	1950/01	120M	155.17R
918264	FRITZ VILJELMIN	U3863/357	65A	2007/04	120M	167.83R
918265	BISOVIC BRASOMIR	U3863/356	65A	41444.48	120M	145.37R
918267	ANKLIT BRASOMIR	U3863/353	65A	41444.40	120M	145.38R
918268	PETRKOVIC BLAZU	U3863/351	65A	34622.01	120M	145.01R
918269	VUKOVIC FRANTISKA	U3863/350	65A	13000.30	120M	151.35R
918271	UBRANOVIC U ALU	U3863/349	65A	14400.00	120M	95.20R
918282	ZEKOVIC VASOJAN	U3862/347	65A	10400.00	120M	170.00R
918283	FRANOVIC FRIBOLE	U3863/345	65A	15800.00	120M	153.00R
918284	MISTOV RASTU	U3863/344	65A	29789.00	120M	298.64R
918285	BULJUVIC VOKILJA	U3863/343	65A	25902.80	120M	213.03R
918286	FEROVIC BOSILJKA	U3863/342	65A	43387.15	120M	341.55R
918287	PLATULA VUKIJA	U3863/329	65A	26550.37	120M	221.25R
918288	DAJKOVIC NIKOLA	U3867/327	65A	21349.81	120M	178.08R
918289	VASOVIC ALEXSAMBAR	U3863/314	65A	27845.51	120M	232.05R
918270	KNEZEVIC ZORAN	U3862/311	65A	40794.51	120M	339.97R
918271	JAVCEVIC ALEJELJUKI	U3863/314	65A	34381.81	120M	285.00R
918272	RATKOVIC DRAGAN	U3862/293	65A	37559.06	120M	312.99R
918273	ESTOVIC SAJETA	U3863/291	65A	24607.66	120M	202.04R
918274	VUKCEVIC VLADIMIR	U3863/278	65A	38654.60	120M	323.79R
918275	IVANKOVIC VILJIN	U3863/277	65A	40794.91	120M	319.97R
918276	MILICIN SJEJAKA	U3863/271	65A	37739.42	120M	324.14R
918277	MILIC JONITA	U3863	65A	27650.00	120M	230.11R
918278	SEMIKOVIC VILJIN	U3861/266	65A	12760.00	120M	128.27R
918279	MAKOVIC BEZIK	U3863/262	65A	27177.04	120M	222.60R
918280	TUNOVIC MILIJIN	U3862/261	65A	23960.00	120M	199.67R
918281	VUKOBROVIC RADOJAV	U3863/249	65A	37559.06	120M	312.99R
918282	IVANOVSKA ABDEL	U3863/256	65A	15400.00	120M	130.00R
918283	PEKANOVIC SAJUD	U3863/255	65A	22017.30	120M	183.48R
918284	PIRACIC RANJA	U3863/252	65A	32308.51	120M	249.82R
918285	MARKOVIC MILODRAD	U3863/254	65A	20722.24	120M	172.69R
918286	MITKOVIC TOVAN	U3863/253	65A	37559.06	120M	312.99R
918287	CRNINIC RITON	U3863/252	65A	19442.10	120M	142.24R
918288	KUSANOVIC VELJKO	U3863/250	65A	32673.64	120M	280.61R
918289	ULJEDVIC MILKA	U3863/248	65A	22017.30	120M	183.48R
918290	KUSANOVIC TOMISLAV	U3863/247	65A	37559.06	120M	312.99R
918291	GRUVIC HANJKA	U3863/242	65A	24607.66	120M	202.04R
918292	VUKCEVIC MILANKA	U3863/241	65A	22664.95	120M	188.87R
918293	MILETIC BANILU	U3863	65A	37559.06	120M	312.99R
918294	ROGANOVIC DARINKA	U3860/90	65A	11755.89	120M	97.97R
918295	JOKANOVIC MILAN	U3860/89	65A	24403.46	120M	205.04R
918296	VUKOTIC JANKO	U3860	65A	22017.30	120M	183.48R
918297	MAKOVIC VENSIN	U3860	65A	37559.06	120M	312.99R
918298	ZIVIC PETAR	U3860/77	65A	21349.81	120M	178.08R
918299	CRPIC MILUTIN	U3843/71	65A	19427.10	120M	161.89R
918300	KRZENIC MIRCERLAV	U3808	65A	20722.24	120M	172.69R
918301	VUKANOVIC DESANKA	U3803	65A	17427.10	120M	141.89R
918302	FRILEVIC RADOJAV	U3803/68	65A	19427.10	120M	161.89R
918303	IVANOVIC MILORAD	U3803/62	65A	53254.20	120M	323.79R
918304	ANDRUSOVIC FATIM	U3803/59	65A	24407.66	UPL. UKUP. 77M	
918305	JOVISEVIC PAUL	U3803/57	65A	19427.10	120M	161.89R
918306	MAJN TRIVIA TEJA	U3803/57	65A	19427.10	120M	161.89R
918307	ZABRITICA NERAN	U3803/52	65A	24407.66	120M	205.04R
918308	FRATCIC PLIVA	U3803	65A	24407.66	120M	205.04R
918309	MITRANOVIC SAJUD	U3803/47	65A	14850.00	120M	118.24R
918310	KUSTUDIC MARINA					85.00R

KRATO

NAZIV, IME, ILLI KON, GODI, ILLI ILLI, ILLI, ILLI

914065	MIKEZIC RIFAT	51/71	65A	3840h.06	120M	195.00F
914066	MILIT STANKO	51	65A	40550.00	120M	761.25R
914067	VOKIC MILER	51	65A	39500.00	120M	85.35R
914068	STOKOVIC DARA	53	65A	39150.00	120M	330.48R
914069	SDERBIC ADEM	51/60	65A	39100.00	120M	303.34R
914070	ILIC VUKOSAVA	51/30	65A	38750.00	120M	189.53R

9:5 AKUIDE KRUMVANA P. OZELJER 1033000103

915000	AKULJE KROVICA I	1507FA	FG3300101A			
915001	PEROVIC MIRONJAG UR	02/754A	65A	38911.49	120M	307.00 ?
915002	DUDIC L. DEDIC	UG 02/754	65A	41344.46	120M	345.27 R
915003	KIPLICI BLAZO UR	02/754A	65A	42092.05	120M	550.77 R
915004	BRANJIC VILJAM UR	02/754A	65A	35416.85	120M	295.80 R
915005	KARLOVIC MATIJA IG	02/754A	65A	30782.24	120M	172.63 R
915006	UNJAVEVIC ILIJA IG	02/754	65A	34243.72	120M	302.60 R
915007	MIRANOVIC VESFILIPA UR	02/754A	30A	16500.00	120M	157.00
915008	PAVLOVIC SREJILIN IG	02/754A	65A	41444.44	120M	345.37 R
915009	VAJLEVIC OZUNJA IG	02/754A	65A	35641.92	120M	302.20 R
915010	PIRANOVIC SPENKO UR	02/754	65A	35443.25	120M	296.80 R
915011	LEKICHO BUZINA UR	02/754	65A	35416.85	120M	296.80 R
915012	RAICEVIC GOJKO UR	02/754	65A	34902.72	120M	291.40 R
915013	JELEVIC RUDOLF UR	02/754	65A	31091.25	120M	259.02 R
915014	RAJICOVIC IBOR UR	02/754	65A	38524.20	120M	325.78 R
915015	MUSIBA LUKA IG	02/754	65A	42375.00	120M	354.14 ?
915016	KRUMENIC NEVENKA UR	02/754	65A	38246.63	120M	318.70 R
915017	IVANOVIC TODOR IG	-	65A	40796.91	120M	297.27 ?
915018	UTRANOVIC DRASKO UR	02/754	65A	44452.33	120M	392.00 R
915019	LAKOVIC GEDOMIR UR	02/754	65A	33675.04	120M	280.01 R
915020	MIRANOVIC DOROTIJE IG	02/754	65A	32312.52	120M	194.27 R
915021	VUKRANIC BOSILJKA UR	02/754	65A	36683.95	120M	304.30 R
915022	STIVIC GAVRIG UR	02/754	65A	120M	264.42 R	
915023	IVANOVIC TRSINKA UR	02/754	65A	38224.63	120M	315.33 R
915024	KULIKOVIC JUVANJA UR	02/754	65A	32312.52	120M	194.27 R
915025	LEKOVIC MIRONJAG UR	02/754	65A	35614.35	120M	276.30 R
915026	SAFARIC SENKO UR	02/754	65A	41750.00	120M	122.51 R
915027	KALUVIC RANKO UR	02/754	65A	37859.06	120M	312.99 R
915028	RAJCEVIC SAMIR IG	02/754	65A	34411.40	120M	307.60 R
915029	VUKIJEVIC VITOMIR IG	02/754	65A	39738.22	120M	448.24 R
915030	RADULOVIC VILJAM UR	02/754	65A	32417.21	120M	193.48 R
915031	KRUMENIC FRUTR 02/754	32940.09	65A	120M	199.67 R	
915032	MITOVIC JOVANKA UR	02/754	65A	32461.72	120M	302.20 R
915033	JEVCEVIC ZILJAN	UG 02/754	65A	34948.78	120M	251.41
915034	VUKCEVIC ZOLJAN	UG 02/754	65A	37859.06	120M	312.99
915035	KUZMANJIC DUBELJAN	UG 02/754	65A	43337.19	120M	361.56
915036	BILATOVIC NADJA	UG 02/754	65A	33371.51	120M	249.82
915037	BULANOVIC DRILJAN	UG 02/754	65A	35416.85	120M	295.80
915038	RANDVIC BEAG	UG 02/754	65A	33334.00	120M	323.79
915039	PEJANOVIC RANKO	UG 02/754	65A	33312.52	120M	194.27
915040	DUJIC DEJAN	UG 02/754	65A	34434.76	120M	304.17R
915041	IKIC ANDELIJA	UG 02/754	65A	44634.76	120M	344.17R
915042	STJEPIC DOBRINKA	UG 02/754	65A	34948.78	120M	291.41R
915043	KNEZEVIC URSADUR IG	UG 02/754	65A	34434.76	120M	104.73R
915044	PLADIN SANJA	UG 02/754	65A	37859.06	120M	312.99R
915045	VUKIJEVIC MIRONJAG	UG 02/754	65A	35416.85	120M	295.80R
915046	KNEZEVIC ZORICA	UG 02/754	65A	34434.76	120M	304.17R
915047	BEGOVIC NEVENKA	UG 02/754	65A	34434.76	120M	172.08R
915048	DAVIDOVIC VESNA	UG 02/754	65A	40149.34	120M	394.38R
915049	VUKOVIC LILJAN	UG 02/754	65A	40149.34	120M	394.38R
915050	BOLJEVIC PREDRAB	UG 02/754	65A	33354.00	120M	323.79R

915051	MIRANDVIC VERA	UG 02/754 65A	34948.78	120M	272.41
915052	MARKOVIC ZORAN	UG 02/724 65A	41764.78	120M	245.175
915053	BAKIC SAVO	UG 02/724 65A	38800.00	120M	216.678
915054	LAZOVIC GRUJICA	UG 02/724 65A	42552.00	120M	250.775
915055	RADONJIC SLAVKA	UG 02/754 65A	37557.06	120M	212.598
915056	ŠULJEVIC BIRAN	UG 02/854 65A	38854.20	120M	229.775
915057	DOVIC FREDISLAV	UG 02/854 65A	27291.20	120M	169.248
915058	RADLOVIC MIETA	UG 02/854 65A	38206.68	120M	218.475
915059	RADUKOVIC SAVICA	UG 02/854 65A	38854.20	120M	222.775
915060	MIRKOVIC M.ŠTIF	UG 02/854 65A	24211.52	120M	162.208
915061	MIRKOVIC MILAN	UG 02/854 65A	42397.12	120M	261.568
915062	PATIC TELJOK	UG 02/854 65A	38854.20	120M	223.778
915063	RAKOVIC LJUBIČKA	UG 02/854 65A	21400.00	120M	120.000
915064	PAJIC VUC	UG 02/854 65A	29140.65	120M	242.848
915065	STANJIN VESJEN	UG 02/644 65A	38206.68	120M	218.378
915066	KALFIC K.ČACIN	UG 02/854 65A	38478.50	120M	249.828
915067	MREŠA DIČAN	UG 02/854 65A	38259.92	120M	242.208
915068	PETIC BRANJIN	UG 02/854 65A	25516.35	120M	156.808
915069	ŠARAS ŽELJIC	UG 02/854 65A	42397.12	120M	262.778
915070	MIRKOVIC MILOJICA	UG 02/854 65A	24024.74	120M	124.948
915071	BRIC ŽELJIC	UG 02/854 65A	31854.20	120M	171.778
915072	JOVUJIC MILBRNA	UG 02/854 65A	33612.76	120M	196.808
915073	TOMASEVIC DEBRANA	UG 02/854 65A	34568.78	120M	211.418
915074	ĐURISIC BRANKA	UG 02/854 65A	38074.47	120M	227.278
915075	PETKOVIC TRAJKULIB	UG 02/854 65A	33026.07	120M	178.228
915076	VALIHOFEVIC DUSKA	UG 02/854 65A	34568.78	120M	211.418
915077	BERKOVIC ESAD	UG 02/854 65A	37568.78	120M	218.398
915078	ŠALIC VUK MIT SPENJA	UG 02/854 65A	38206.68	120M	194.278
915079	LADOVIC TEMISLAV	UG 02/854 65A	28312.52	120M	147.178
915080	TRAJKOVIC STANKA	UG 02/854 65A	27800.00	120M	147.178
915081	PIPIROVIC BRANKA	UG 02/854 65A	38034.07	120M	215.228
915082	ŠLJIVIC BRANKA	UG 02/854 65A	24500.00	120M	124.478
915083	KOJLOVIC ZORJILA	UG 02/854 65A	37250.00	120M	178.758
915084	HELOVIC LARA	UG 02/724 65A	38458.78	120M	217.408
915085	KOJLOVIC KAMPILA	UG 02/854 65A	40157.40	120M	235.628
915086	KOJLOVIC VUČISLAVA	UG 02/724 65A	38458.78	120M	217.408
915087	RADLOVIC MILAN	UG 02/724 65A	38458.78	120M	217.408
915088	NIKOLIC OLEA	UG 02/934 65A	38206.68	120M	218.378
915089	RADUŠINOVIC MILDRAD	UG 02/934 65A	31083.24	120M	159.038
915090	POPOVIC MILAN	UG 02/934 65A	31083.24	120M	159.038
915091	PIPIROVIC MIŠO AV	UG 02/934 65A	42052.05	120M	250.778
915092	TRAJKOVIC MILVAN	UG 02/934 65A	31083.24	120M	159.038
915093	STANKOVIC RADOJKA	UG 02/644 65A	37345.51	120M	232.058
915094	MARAC DIMITRIJE	UG 02/854 65A	21970.01	120M	129.068
915095	MOLIVUJIC ZVONKO	UG 02/934 65A	38478.50	120M	249.828
915096	ŠERBENJAC ZURAN	UG 02/934 65A	44057.72	120M	265.828
915097	MARKOVIC DONILASKA	UG 02/934 65A	38458.78	120M	217.408
915098	RADUNOVIC ALEKSANDAR	UG 02/934 65A	42397.12	120M	262.778
915099	ŠCERIC NEBOJSA	UG 02/934 65A	41072.00	120M	250.778
915100	RADONJIC PETAR	UG 02/934 65A	28493.02	120M	147.448
915101	RADUŠEVIC TANJA	UG 02/934 65A	42397.12	120M	262.778
915102	TERZIC MILVOJCE	UG 02/934 65A	30430.79	120M	152.638
915103	TERZIC JEDOMITA	UG 02/934 65A	42803.42	120M	218.378
915104	ĐUKOVIC RAITO	UG 02/934 65A	31083.24	120M	159.038
915105	PAJKOVIC VENKA	UG 02/934 65A	38478.50	120M	249.828
915106	ĐAKIC SVEJLANA	UG 02/934 65A	50000.00	120M	272.008
915107	PERIČIĆ PERIĆ	UG 02/934 65A	38206.68	120M	218.378
915108	ĐAKOVIC SIRODIČIĆ	UG 02/934 65A	38854.20	120M	223.778
915109	MIRKOVIC DRAGANA	UG 02/934 65A	34268.78	120M	191.618
915110	SARAN DRAGANI AVTO	UG 02/934 65A	44034.75	120M	262.848
915111	ALKOVIC RABITA	UG 02/934 65A	38378.50	120M	249.828
915112	RAVUJIC BUNJA	UG 02/934 65A	42397.12	120M	262.778
915113	BOSKOVIC SONJA	UG 02/934 65A	38458.78	120M	217.408
915114	MIRANDVIC DEJAN	UG 02/934 65A	13900.00	120M	108.338

IMENI U NAZIV IJA I TIPOVO (DANILITI KOGE) KURIRA

915145	GAZAREVIC MILJANA	UG	02/7994	65A	19950.00	120M	166.85R
915146	SCENIC ACC	UG	02/9944	65A	44682.30	120M	372.35R
915147	JUVENIUS MILUTIN	UG	02/7994	65A	55416.35	120M	254.80R
915148	LJILIC JOVANA	UG	02/9944	65A	30075.80	120M	623.74R
915149	LHOVIC ARSENITE	UG	02/9944	65A	35077.38	120M	301.60R
915150	TRFELVIC RADOVIR	UG	02/9944	75A	21700.00	120M	191.05R
915151	PASIC ZORICA	UG	02/9944	30A	20400.00	120M	173.00R
915152	VIKTORICA DJORDJE	UG	02/9944	65A	44034.76	120M	369.56R
915153	RADOVITS JOVAN	UG	02/7044	65A	36911.69	120M	347.60R
915154	DJURIC RANKO	UG	02/7044	65A	60100.00	120M	172.50R
915155	DEJIC MARIJA	UG	02/6444	65A	36630.72	120M	306.20R
915156	PAVLIC VILCO DRZAVIC	UG	02/7044	65A	36955.23	120M	210.46R
915157	TRFELVIC ZDOKO	UG	02/6444	65A	44911.49	120M	307.60R
915158	DRAKULEVIC RITOMIR	UG	02/6444	65A	37770.09	120M	199.67R
915159	MILUVIC VERA	UG	02/7044	65A	18378.50	120M	649.83R
915160	MARIC DRAGAN	UG	02/6444	65A	31083.86	120M	327.00R
915161	MACHANOVIC DRAGAN	UG	02/6444	65A	34354.20	120M	321.79R
915162	VIDIC RADOVAN	UG	02/6444	65A	31083.36	120M	349.08R
915163	STOJANOVIC ZORICA	UG	02/7044	65A	40798.71	120M	349.97R
915164	RADISEVIC VERA	UG	02/6444	65A	38310.00	120M	318.89R
915165	DRABOVJAK ZANKA	UG	02/6444	65A	42092.00	120M	350.77R
915166	BAJCETIC MARIJA	UG	02/6444	65A	40149.34	120M	334.58R
915167	RADOVIC MILICANA	UG	02/6444	65A	38310.00	120M	323.79R
915168	MAHLUTEVIC TRUP	UG	02/9944	65A	30354.80	120M	323.79R
915169	PERIC VERA	UG	02/7044	60A	26550.00	120M	448.51R
915170	DASAROVIC KATARINA	UG	02/6444	65A	40149.34	120M	334.58R
915171	BALIK MILICANA	UG	02/7044	65A	31083.36	120M	259.05R
915172	MILIC RANKO	UG	02/7044	65A	34989.78	120M	441.41R
915173	OLJIVIC VERA	UG	02/7044	65A	10000.00	120M	296.60R
915174	OLIC DEJICA	UG	02/6444	65A	38310.00	120M	307.60R
915175	TURKOVIC MARIJA	UG	02/6444	65A	36911.69	120M	280.61R
915176	KRIVONOSIĆ MARIJA	UG	02/6444	65A	38310.00	120M	307.60R
915177	SKRIBIĆ MARIJA	UG	02/7044	65A	43837.19	120M	307.60R
915178	LAZOVIC ANKA	UG	02/9944	65A	24100.00	120M	201.25R
915179	RADOVIC STANA	UG	02/6444	65A	26917.85	120M	183.46R
915180	VAGINIC MILITIN	UG	02/6444	65A	37197.94	120M	256.60R
915181	IVEZIC RADMILA	UG	02/6444	65A	37507.00	120M	312.99R
915182	IVEZIC RADMILA	UG	02/6444	65A	38310.00	120M	318.40R
915183	KUKOVIC TRISTINA	UG	02/6444	65A	41739.62	120M	354.16R
915184	PELUVIC ANKA	UG	02/6444	65A	32024.07	120M	273.44R
915185	STANISIC LILJA	UG	02/6444	65A	20475.00	120M	237.44R
915186	DEJIC VILCO TRUPIN	UG	02/6444	65A	32978.50	120M	254.10R
915187	LJERIC EVELINA	UG	02/6444	65A	41387.19	120M	361.10R
915188	LUTINA MARIJA	UG	02/6444	65A	26248.92	120M	304.10R
915189	LEKIC BERANKA	UG	02/6444	65A	27797.94	120M	225.00R
915190	KECIC GORAN	UG	02/6444	65A	36248.92	120M	304.10R
915191	TURKOVIC DRAZEN	UG	02/6444	65A	42092.00	120M	307.60R
915192	BORIC VILIKIRIK	UG	02/6444	65A	21007.00	120M	178.05R
915193	RADOVIC MARIJA	UG	02/6444	65A	38664.20	120M	303.79R
915194	RLAVINDESKI VASILJ	UG	02/6444	65A	40149.34	120M	334.58R
915195	KADAK MARIJA	UG	02/6444	65A	16400.00	120M	155.00R
915196	VILUVIC VERA	UG	02/6444	65A	29501.77	120M	329.10R
915197	DJURISIC LIVICANA	UG	02/6444	65A	32107.50	120M	249.82R
915198	DULJAVIC SVETIZAR	UG	02/6444	65A	31730.93	120M	244.40R
915199	KALIC VILCO SRANKA	UG	02/6444	65A	31730.93	120M	244.40R
915200	JOVANOVIC SNEZANA	UG	02/6444	65A	36248.92	120M	291.40R
915201	KRIVONOSIĆ SLADJANA	UG	02/6444	65A	40149.34	120M	334.58R
915202	MURISKA NATASA	UG	02/6444	65A	40796.51	120M	337.97R
915203	MASNOVIC BILJANA	UG	02/6444	65A	42444.46	120M	345.37R
915204	MARJUVIC MILENO	UG	02/6444	65A	30210.00	120M	296.60R
915205	MARJUVIC MILENO	UG	02/6444	65A	37557.00	120M	349.89R

RAJONTO SEVTE IYKING (QUALITY) KEMIT

915179	KUBOVIC DEJAN	US 02/7507 659 40/76 31	DOM 306 570
915180	SUVIIC MARIJA	US 02/7504 509 18/10 21	DOM 105 000
915181	BOSETIC MIROSLAV	US 02/7504 529 24/10 28	DOM 121 911
915182	FRANCOVIC VUKIJA	US 02/7504 459 20/35 29	DOM 152 492
915183	FRANCOVIC SVEVILJA	US 02/7504 609 20/29 28	DOM 201 416
915184	SVEVILJA DANA	US 02/7504 639 07/31 21	DOM 234 056
915185	FRANCOVIC I TOLJAC	US 02/7504 459 21/09 18	DOM 255 059
915186	FRANCOVIC VERA	US 02/7504 639 14/44 18	DOM 342 978
915187	KRIVOKLJIC RADIJA	US 02/7504 639 03/11 22	DOM 159 878
915188	RASPOVITIC DRAGAN	US 02/7504 459 07/59 06	DOM 012 798
915189	FRANCOVIC I TOLJAC	US 02/7504 609 21/30 05	DOM 112 682
915190	FRANCOVIC DEJAN	US 02/7507 659 20/35 29	DOM 152 492
915191	FRANCOVIC DEJAN	US 02/7507 659 20/35 29	DOM 152 492
915192	FRANCOVIC DEJAN	US 02/7507 659 20/35 29	DOM 152 492
915193	FRANCOVIC DEJAN	US 02/7507 659 20/35 29	DOM 152 492
915194	FRANCOVIC DEJAN	US 02/7507 659 20/35 29	DOM 152 492
915195	FRANCOVIC DEJAN	US 02/7507 659 20/35 29	DOM 152 492
915196	FRANCOVIC DEJAN	US 02/7507 659 20/35 29	DOM 152 492
915197	FRANCOVIC DEJAN	US 02/7507 659 20/35 29	DOM 152 492
915198	FRANCOVIC DEJAN	US 02/7507 659 20/35 29	DOM 152 492
915199	FRANCOVIC DEJAN	US 02/7507 659 20/35 29	DOM 152 492
915200	FRANCOVIC DEJAN	US 02/7507 659 20/35 29	DOM 152 492
915201	FRANCOVIC DEJAN	US 02/7507 659 20/35 29	DOM 152 492
915202	FRANCOVIC DEJAN	US 02/7507 659 20/35 29	DOM 152 492
915203	FRANCOVIC DEJAN	US 02/7507 659 20/35 29	DOM 152 492
915204	FRANCOVIC DEJAN	US 02/7507 659 20/35 29	DOM 152 492
915205	FRANCOVIC DEJAN	US 02/7507 659 20/35 29	DOM 152 492
915206	FRANCOVIC DEJAN	US 02/7507 659 20/35 29	DOM 152 492
915207	FRANCOVIC DEJAN	US 02/7507 659 20/35 29	DOM 152 492
915208	FRANCOVIC DEJAN	US 02/7507 659 20/35 29	DOM 152 492
915209	FRANCOVIC DEJAN	US 02/7507 659 20/35 29	DOM 152 492
915210	FRANCOVIC DEJAN	US 02/7507 659 20/35 29	DOM 152 492
915211	FRANCOVIC DEJAN	US 02/7507 659 20/35 29	DOM 152 492
915212	FRANCOVIC DEJAN	US 02/7507 659 20/35 29	DOM 152 492
915213	FRANCOVIC DEJAN	US 02/7507 659 20/35 29	DOM 152 492
915214	FRANCOVIC DEJAN	US 02/7507 659 20/35 29	DOM 152 492
915215	FRANCOVIC DEJAN	US 02/7507 659 20/35 29	DOM 152 492
915216	FRANCOVIC DEJAN	US 02/7507 659 20/35 29	DOM 152 492
915217	FRANCOVIC DEJAN	US 02/7507 659 20/35 29	DOM 152 492
915218	FRANCOVIC DEJAN	US 02/7507 659 20/35 29	DOM 152 492
915219	FRANCOVIC DEJAN	US 02/7507 659 20/35 29	DOM 152 492
915220	FRANCOVIC DEJAN	US 02/7507 659 20/35 29	DOM 152 492
915221	FRANCOVIC DEJAN	US 02/7507 659 20/35 29	DOM 152 492
915222	FRANCOVIC DEJAN	US 02/7507 659 20/35 29	DOM 152 492
915223	FRANCOVIC DEJAN	US 02/7507 659 20/35 29	DOM 152 492
915224	FRANCOVIC DEJAN	US 02/7507 659 20/35 29	DOM 152 492
915225	FRANCOVIC DEJAN	US 02/7507 659 20/35 29	DOM 152 492
915226	FRANCOVIC DEJAN	US 02/7507 659 20/35 29	DOM 152 492
915227	FRANCOVIC DEJAN	US 02/7507 659 20/35 29	DOM 152 492
915228	FRANCOVIC DEJAN	US 02/7507 659 20/35 29	DOM 152 492
915229	FRANCOVIC DEJAN	US 02/7507 659 20/35 29	DOM 152 492
915230	FRANCOVIC DEJAN	US 02/7507 659 20/35 29	DOM 152 492
915231	FRANCOVIC DEJAN	US 02/7507 659 20/35 29	DOM 152 492
915232	FRANCOVIC DEJAN	US 02/7507 659 20/35 29	DOM 152 492
915233	FRANCOVIC DEJAN	US 02/7507 659 20/35 29	DOM 152 492
915234	FRANCOVIC DEJAN	US 02/7507 659 20/35 29	DOM 152 492
915235	FRANCOVIC DEJAN	US 02/7507 659 20/35 29	DOM 152 492
915236	FRANCOVIC DEJAN	US 02/7507 659 20/35 29	DOM 152 492
915237	FRANCOVIC DEJAN	US 02/7507 659 20/35 29	DOM 152 492
915238	FRANCOVIC DEJAN	US 02/7507 659 20/35 29	DOM 152 492
915239	FRANCOVIC DEJAN	US 02/7507 659 20/35 29	DOM 152 492
915240	FRANCOVIC DEJAN	US 02/7507 659 20/35 29	DOM 152 492
915241	FRANCOVIC DEJAN	US 02/7507 659 20/35 29	DOM 152 492
915242	FRANCOVIC DEJAN	US 02/7507 659 20/35 29	DOM 152 492
915243	FRANCOVIC DEJAN	US 02/7507 659 20/35 29	DOM 152 492
915244	FRANCOVIC DEJAN	US 02/7507 659 20/35 29	DOM 152 492
915245	FRANCOVIC DEJAN	US 02/7507 659 20/35 29	DOM 152 492
915246	FRANCOVIC DEJAN	US 02/7507 659 20/35 29	DOM 152 492
915247	FRANCOVIC DEJAN	US 02/7507 659 20/35 29	DOM 152 492
915248	FRANCOVIC DEJAN	US 02/7507 659 20/35 29	DOM 152 492
915249	FRANCOVIC DEJAN	US 02/7507 659 20/35 29	DOM 152 492
915250	FRANCOVIC DEJAN	US 02/7507 659 20/35 29	DOM 152 492

917 RAJONTO SEVTE IYKING (QUALITY) KEMIT

917900 ANKICE KAMINKA DANILJANSKI
 917901 MRODOLJIC PETAR US 02 44034 75 367 968 1000

KONTU NAZIV SINJETI (KOD (PAMALITIKOD) KONTU

917002	STANISIC SNEZANA	UG-	65A	44034.76	366.96R	120M
917003	MUDJIC SLAVKO	UG-	65A	28178.50	245.45R	120M
917004	PAJICIC FERITON	UG-	30A	17600.00	100.00R	120M
917005	PAJICIC ZORAN	UG-	30A	11000.00	91.65R	120M
917006	PAJICIC ZORAN	UG-	30A	14700.00	122.00R	120M
917007	MITICIC DRAGI	UG-	60A	44034.76	366.96R	120M
917008	PAJICIC ZORAN	UG-	65A	32617.45	307.60R	120M
917009	PAJICIC ZORAN	UG-	30A	15500.00	142.50R	120M
917010	PAJICIC ZORAN	UG-	30A	22800.00	192.30R	120M
917011	PAJICIC ZORAN	UG-	35A	23800.00	192.30R	120M
917012	PAJICIC ZORAN	UG-	65A	21700.00	192.30R	120M
917013	PAJICIC ZORAN	UG-	65A	38854.80	323.72R	120M
917014	PAJICIC ZORAN	UG-	65A	40145.34	324.58R	120M
917015	PAJICIC ZORAN	UG-	65A	22205.43	218.35R	120M
917016	PAJICIC ZORAN	UG-	65A	29473.66	280.41R	120M
917017	PAJICIC ZORAN	UG-	65A	29423.75	277.91R	120M
917018	PAJICIC ZORAN	UG-	30A	13900.00	115.00R	120M
917019	PAJICIC ZORAN	UG-	30A	14300.00	142.00R	120M
917020	PAJICIC ZORAN	UG-	60A	27845.01	232.00R	120M
917021	PAJICIC ZORAN	UG-	65A	28204.03	218.35R	120M
917022	PAJICIC ZORAN	UG-	65A	32675.64	280.60R	120M
917023	PAJICIC ZORAN	UG-	65A	24321.21	236.01R	120M
917024	PAJICIC ZORAN	UG-	65A	32527.05	312.95R	120M
917025	PAJICIC ZORAN	UG-	10A	5900.00	49.17R	120M
917026	PAJICIC ZORAN	UG-	65A	34321.21	284.01R	120M
917027	PAJICIC ZORAN	UG-	30A	12900.00	107.50R	120M
917028	PAJICIC ZORAN	UG-	65A	32675.64	280.61R	120M
917029	PAJICIC ZORAN	UG-	65A	41444.48	345.37R	120M
917030	PAJICIC ZORAN	UG-	65A	32297.50	249.92R	120M
917031	PAJICIC ZORAN	UG-	65A	31032.86	259.03R	120M
917032	PAJICIC ZORAN	UG-	65A	32206.43	311.79R	120M
917033	PAJICIC ZORAN	UG-	60A	15800.00	127.50R	120M
917034	PAJICIC ZORAN	UG-	10A	14500.00	127.50R	120M
917035	PAJICIC ZORAN	UG-	60A	32206.43	302.20R	120M
917036	PAJICIC ZORAN	UG-	65A	20723.24	172.07R	120M
917037	PAJICIC ZORAN	UG-	65A	20723.24	172.08R	120M
917038	PAJICIC ZORAN	UG-	35A	22400.00	192.30R	120M
917039	PAJICIC ZORAN	UG-	65A	32378.50	269.82R	120M
917040	PAJICIC ZORAN	UG-	65A	20723.24	172.07R	120M
917041	PAJICIC ZORAN	UG-	65A	20723.24	172.07R	120M
917042	PAJICIC ZORAN	UG-	65A	32206.43	272.22R	120M

918 AKCIJE PANDIKA FT CENTRA (KOD) KONTU

918000	AKCIJE PANDIKA FT CENTRA (KOD) KONTU					
918001	AKCIJE PANDIKA FT CENTRA (KOD) KONTU	UG-	21A	22000.00	172.00R	120M
918002	AKCIJE PANDIKA FT CENTRA (KOD) KONTU	UG-	65A	22000.00	172.00R	120M
918003	AKCIJE PANDIKA FT CENTRA (KOD) KONTU	UG-	65A	22000.00	172.00R	120M
918004	AKCIJE PANDIKA FT CENTRA (KOD) KONTU	UG-	65A	22000.00	172.00R	120M
918005	AKCIJE PANDIKA FT CENTRA (KOD) KONTU	UG-	65A	22000.00	172.00R	120M
918006	AKCIJE PANDIKA FT CENTRA (KOD) KONTU	UG-	65A	22000.00	172.00R	120M
918007	AKCIJE PANDIKA FT CENTRA (KOD) KONTU	UG-	65A	22000.00	172.00R	120M
918008	AKCIJE PANDIKA FT CENTRA (KOD) KONTU	UG-	65A	22000.00	172.00R	120M
918009	AKCIJE PANDIKA FT CENTRA (KOD) KONTU	UG-	65A	22000.00	172.00R	120M
918010	AKCIJE PANDIKA FT CENTRA (KOD) KONTU	UG-	65A	22000.00	172.00R	120M
918011	AKCIJE PANDIKA FT CENTRA (KOD) KONTU	UG-	65A	22000.00	172.00R	120M
918012	AKCIJE PANDIKA FT CENTRA (KOD) KONTU	UG-	65A	22000.00	172.00R	120M
918013	AKCIJE PANDIKA FT CENTRA (KOD) KONTU	UG-	65A	22000.00	172.00R	120M
918014	AKCIJE PANDIKA FT CENTRA (KOD) KONTU	UG-	65A	22000.00	172.00R	120M
918015	AKCIJE PANDIKA FT CENTRA (KOD) KONTU	UG-	65A	22000.00	172.00R	120M

921 AKCIJE RADNIKA PT CENTRA ZAJLJAK

921000	ADJIE RADNIKA PT CENTRA ZAJLJAK	132719	65A	44024,80	120M	367,00R
921001	KOVACEVIC VANJA	183713	65A	44149,30	120M	364,60R
921002	LEJOUIC S'ANKA	180717	65A	34321,00	120M	280,00R
921003	KOVACEVIC VELJKA	115715	65A	44034,80	120M	367,00R
921004	BOJIC VILJUH	105715	65A	56911,50	120M	307,50R
921005	ANDREJIC VERA	47713	65A	40777,00	120M	340,00R
921006	SIBELIC VOJKA	92712	65A	42092,00	120M	350,30R
921007	CURIC VELIMIR	57711	65A	42067,00	120M	350,30R
921008	STJUC DRAZEN	11579	65A	44024,80	120M	367,00R
921009	RUDOVIC DEJAN	7477	65A	34321,00	120M	280,00R
921010	PIZOVIC TONCO	6674	65A	34911,50	120M	287,60R
921011	ANDREJIC MIJAN	5774	65A	34071,00	120M	284,00R
921012	RAJIC VJIC DANA	4074	65A	32473,60	120M	270,60R
921013	MI TROVIC MIJAN	4774	65A	34029,00	120M	277,00R
921014	SEKERIC LUDOLJ	4074	65A	32473,60	120M	270,60R
921015	DEKOVIC MILOVAN	101714	65A	34029,00	120M	277,00R
921016	CAVULIC MELJKA	83713	65A	29140,60	120M	242,00R
921017	JILJIC KIRCELA	7478	65A	4444,00	120M	34,00R
921018	STJOVIC MILORAD	5075	65A	25902,80	120M	213,90R
921019	BUZOVIC SUPRODJE					

922 AKCIJE RADNIKA PT CENTRA MCTIKOVAN

922000	AKCIJE RADNIKA PT CENTRA MCTIKOVAN	25749	60A	13241,35	120M	105,92R
922001	STANJIC RIKARD	25749	60A	13241,35	120M	105,92R
922002	SAVIC RANJKO	25749	60A	13241,35	120M	105,92R
922003	STANJIC RIKARD	25749	60A	13241,35	120M	105,92R
922004	STANJIC RIKARD	25749	60A	13241,35	120M	105,92R
922005	STANJIC RIKARD	25749	60A	13241,35	120M	105,92R
922006	STANJIC RIKARD	25749	60A	13241,35	120M	105,92R
922007	STANJIC RIKARD	25749	60A	13241,35	120M	105,92R
922008	STANJIC RIKARD	25749	60A	13241,35	120M	105,92R
922009	STANJIC RIKARD	25749	60A	13241,35	120M	105,92R
922010	STANJIC RIKARD	25749	60A	13241,35	120M	105,92R
922011	STANJIC RIKARD	25749	60A	13241,35	120M	105,92R
922012	STANJIC RIKARD	25749	60A	13241,35	120M	105,92R
922013	STANJIC RIKARD	25749	60A	13241,35	120M	105,92R
922014	STANJIC RIKARD	25749	60A	13241,35	120M	105,92R
922015	STANJIC RIKARD	25749	60A	13241,35	120M	105,92R
922016	STANJIC RIKARD	25749	60A	13241,35	120M	105,92R
922017	STANJIC RIKARD	25749	60A	13241,35	120M	105,92R
922018	STANJIC RIKARD	25749	60A	13241,35	120M	105,92R
922019	STANJIC RIKARD	25749	60A	13241,35	120M	105,92R
922020	STANJIC RIKARD	25749	60A	13241,35	120M	105,92R
922021	STANJIC RIKARD	25749	60A	13241,35	120M	105,92R
922022	STANJIC RIKARD	25749	60A	13241,35	120M	105,92R
922023	STANJIC RIKARD	25749	60A	13241,35	120M	105,92R
922024	STANJIC RIKARD	25749	60A	13241,35	120M	105,92R
922025	STANJIC RIKARD	25749	60A	13241,35	120M	105,92R
922026	STANJIC RIKARD	25749	60A	13241,35	120M	105,92R
922027	STANJIC RIKARD	25749	60A	13241,35	120M	105,92R
922028	STANJIC RIKARD	25749	60A	13241,35	120M	105,92R
922029	STANJIC RIKARD	25749	60A	13241,35	120M	105,92R
922030	STANJIC RIKARD	25749	60A	13241,35	120M	105,92R
922031	STANJIC RIKARD	25749	60A	13241,35	120M	105,92R
922032	STANJIC RIKARD	25749	60A	13241,35	120M	105,92R
922033	STANJIC RIKARD	25749	60A	13241,35	120M	105,92R
922034	STANJIC RIKARD	25749	60A	13241,35	120M	105,92R
922035	STANJIC RIKARD	25749	60A	13241,35	120M	105,92R
922036	STANJIC RIKARD	25749	60A	13241,35	120M	105,92R
922037	STANJIC RIKARD	25749	60A	13241,35	120M	105,92R
922038	STANJIC RIKARD	25749	60A	13241,35	120M	105,92R
922039	STANJIC RIKARD	25749	60A	13241,35	120M	105,92R
922040	STANJIC RIKARD	25749	60A	13241,35	120M	105,92R
922041	STANJIC RIKARD	25749	60A	13241,35	120M	105,92R
922042	STANJIC RIKARD	25749	60A	13241,35	120M	105,92R
922043	STANJIC RIKARD	25749	60A	13241,35	120M	105,92R
922044	STANJIC RIKARD	25749	60A	13241,35	120M	105,92R
922045	STANJIC RIKARD	25749	60A	13241,35	120M	105,92R
922046	STANJIC RIKARD	25749	60A	13241,35	120M	105,92R
922047	STANJIC RIKARD	25749	60A	13241,35	120M	105,92R
922048	STANJIC RIKARD	25749	60A	13241,35	120M	105,92R
922049	STANJIC RIKARD	25749	60A	13241,35	120M	105,92R
922050	STANJIC RIKARD	25749	60A	13241,35	120M	105,92R

923000	AKCIJE RADNIKA PT CENTRA ROZARJE	113/3	65A	267.1	49	120M	307.596
923001	SIMONOVIC VOJIC	113/3	65A	277.87	42	120M	248.256
923002	BULAVUJIC MILUTIN	113/1	65A	38204.43	120M	545.356	
923003	HADJIKRASIC KENSIDH	113/1	65A	36911.49	120M	307.596	
923004	MURIC REDFEE	11/1	65A	34381.81	120M	286.018	
923005	FRANJEC STEFAN	123/3	65A	32478.50	120M	239.928	
923006	PANTIC NEVENKA	113/2	65A	40147.54	120M	354.388	
923007	MILCIVIC IZOLJKA	123/1	65A	24494.08	120M	237.448	
923008	AGVIC RENK	113/3	65A	34464.78	120M	251.118	
923009	PURIC MUSTICA	113/4	65A	38678.64	120M	280.518	
923010	KLIDA JUSO	142/2	65A	40147.54	120M	354.388	
923011	CEMET TRPACIY	142/1	65A	32376.00	120M	269.428	
923012	AGID JASMINKA	123/5	65A	38204.43	120M	318.388	
923013	KARDIYIC FIJAO	123/5	65A	31730.93	120M	264.428	
923014	ARVIC JUSE	123/4	65A	43387.19	120M	361.952	
923015	FLUCIRICA REFIJA	142/5	30A	18040.00	120M	150.008	
923016	IV. GRIY. IZOTIC TILHAK	142/4	30A	18000.00	120M	150.008	
923017	VUPIC PETLANA	113/3	65A	32376.00	120M	269.428	
923018	TAHERVIC NEVRET	142/7	65A	40147.54	120M	354.388	
923019	KACIC GITA	142/7	65A	32376.00	120M	269.428	
923020	HAZIV-JEMERIC IJETA	142/7	65A	40147.54	120M	354.388	
923021	PALIC ANISA	142/1	65A	41444.48	120M	341.518	
923022	AVDIC SMIL	142/1	65A	41444.48	120M	341.518	
923023	VUKOSAVLJEVIC VESKO	142/8	65A	23950.00	120M	199.628	
923024	GRADVIC SLJODAN	142/8	65A	23950.00	120M	199.628	

924 AKCIJE RADNIKA PT CENTRA ZARJE

924000	AKCIJE RADNIKA PT CENTRA ZARJE	69/8	65A	42739.62	120M	356.168
924001	COLARIC ZORAN	69/7	65A	42739.62	120M	356.168
924002	BARJEVIC VESLIM	69/4	65A	37780.58	120M	244.428
924003	V. ARVIC BODIRAN	69/2	65A	32439.92	120M	253.538
924004	STRBOVIC BRIGITA	66/3	65A	36414.82	120M	294.198
924005	ULMILJUVIC LUDJER	66/2	65A	41147.48	120M	345.578
924006	CELEVIC DEJANT	66/2	65A	36414.82	120M	294.198
924007	SLAVOVIC SMIL	66/1	65A	55516.35	120M	296.808
924008	HADZOVIC TIBUSI	66/1	65A	55516.35	120M	296.808

925 AKCIJE RADNIKA PT CENTRA SINDRICEVALJER

925000	AKCIJE RADNIKA PT CENTRA SINDRICEVALJER	106/6	65A	38378.49	120M	327.528
925001	HALL MILUVAN	106/6	65A	38378.49	120M	327.528
925002	VALCIVIC SV. ISIDOR	106/6	65A	38378.49	120M	327.528
925003	KRSTICOVIC LUDJER	106/6	65A	38378.49	120M	327.528
925004	ALKSANDRIVIC DRJAN	106/6	65A	38378.49	120M	327.528
925005	TUKIC MELUSA	106/6	65A	38378.49	120M	327.528
925006	DERADOVIC ZENKA	106/6	65A	38378.49	120M	327.528
925007	SALCIC MILICA	106/6	65A	38378.49	120M	327.528
925008	VALIC RADU	106/6	65A	38378.49	120M	327.528
925009	MANDVIC VEJALIC	106/6	65A	38378.49	120M	327.528
925010	TRIC A. EVRANJER	106/6	65A	38378.49	120M	327.528
925011	SAVIC BUDIMIR	106/6	65A	38378.49	120M	327.528
925012	NOVIC RADUSA	106/6	65A	38378.49	120M	327.528
925013	VRANER ZENKA	106/6	65A	38378.49	120M	327.528
925014	IVANOVIC MIJAK	106/6	65A	38378.49	120M	327.528
925015	ALJERIC FIJANKA	106/6	65A	38378.49	120M	327.528

953011	VIKTORIO FANTIA	01-11/7/5	65A	18206	48	120M	318	38F
953012	ANTONIO DARETVOU	01-11/7/4	65A	18208	44	120M	260	31
953013	DUMNIC VEBELIN	01-11/7/3	65P	18211	41	120P	282	31V
953014	BRACIC VELIPAR	01-11/7/2	65A	18259	126	120M	312	34V
953015	ZOLUBOVIC DRAGAN	01-11/7/1	65A	18516	35	120P	256	28V
953016	BOZOVIC BRANISLAV	01-11/7	65A	18788	42	120M	348	43T
953017	BULAJIC VOJISLAV	01-10/3/5	65P	18283	52	120P	292	15K
953018	PAVIC NIKO	01-10/3/4	65A	18559	78	120K	271	40K
953019	BRACIC RADUMIR	01-10/3/1	65A	18272	41	120M	290	41F
953021	MIKICEVIC RADOVAN	01-10/3	65A	18292	05	120K	270	24F
953022	MIKIC OJIBANKI	01-9/2/3	65A	18479	44	120M	290	41F
953023	MIKIC LJILJANA	01-9/2/2	65A	18473	70	120M	249	32F
953024	MIKIC MARIANO	01-9/2/1	65A	18029	05	120M	250	24F
953025	MIKIC MARIANO	01-9/2	65A	18498	08	120M	252	44F
953026	MIKIC LIDIA	01-9/2/5	65A	18145	74	120M	334	57K
953027	MARJUVIC ZANKO	01-9/2/4	65A	18410	79	120M	271	57K
953028	MIRANOVIC ZORAN	01-9/2/3	65A	18459	06	120M	312	27K
953029	MILIC VESILIN	01-9/2/2	65A	18178	12	120M	249	34F
953031	MILIC VESILIN	01-9/2/1	65A	18106	25	120M	218	30F
953032	MIRANOVIC RASA	01-9/2/5	65A	18402	70	120M	271	40F
953033	MIRANOVIC SINDJA	01-9/2/4	65A	18162	34	120M	231	27V
953034	NIKILIC BOKO	01-9/2/3	65A	18473	64	120M	240	31K
953035	MILUNOVIC MILDRAKKA	01-9/2/2	65A	18411	44	120M	247	29K
953036	KIVACEVIC MILAN	01-9/2/1	65A	18407	46	120M	203	26K
953037	MIKIC VESILIN	01-9/2/5	65A	18406	69	120M	315	38K
953038	MIKIC MIRONAG	01-9/2/4	65A	18299	71	120M	339	27K
953039	MIRANOVIC RASA	01-9/2/3	65A	18283	92	120M	302	19K
953041	MIRANOVIC DRASISA	01-9/2/2	65A	18283	92	120M	302	19K
953042	MIRANOVIC FELIJC	01-9/2/1	65A	18491	44	120M	307	39K
953043	MIRANOVIC ZORAN	01-9/2	65A	18162	34	120M	231	27V
953044	MIRANOVIC VIKTORIJA	01-9/2/5	65A	18145	74	120M	334	57K
953045	MIRANOVIC DIZDAN	01-9/2/4	65A	18479	44	120M	264	48F
953046	MIRANOVIC RADOVAN	01-9/2/3	65A	18299	70	120M	249	32F
953047	MIRANOVIC RASA	01-9/2/2	65A	18249	61	120M	178	31F
953048	MIRANOVIC RASA	01-9/2/1	65A	18249	61	120M	178	31F
953049	MIRANOVIC RASA	01-9/2/5	65A	18249	61	120M	178	31F
953051	MIRANOVIC JULIJANA	01-9/2/4	65A	18286	07	120M	275	21F
953052	MIRANOVIC RASA	01-9/2/3	65A	18286	07	120M	275	21F
953053	MIRANOVIC RASA	01-9/2/2	65A	18286	07	120M	275	21F
953054	MIRANOVIC RASA	01-9/2/1	65A	18286	07	120M	275	21F
953055	MIRANOVIC RASA	01-9/2	65A	18286	07	120M	275	21F
953056	MIRANOVIC RASA	01-9/2/5	65A	18286	07	120M	275	21F
953057	MIRANOVIC RASA	01-9/2/4	65A	18286	07	120M	275	21F
953058	MIRANOVIC RASA	01-9/2/3	65A	18286	07	120M	275	21F
953059	MIRANOVIC RASA	01-9/2/2	65A	18286	07	120M	275	21F
953060	MIRANOVIC RASA	01-9/2/1	65A	18286	07	120M	275	21F
953061	MIRANOVIC RASA	01-9/2	65A	18286	07	120M	275	21F
953062	MIRANOVIC RASA	01-9/2/5	65A	18286	07	120M	275	21F
953063	MIRANOVIC RASA	01-9/2/4	65A	18286	07	120M	275	21F
953064	MIRANOVIC RASA	01-9/2/3	65A	18286	07	120M	275	21F
953065	MIRANOVIC RASA	01-9/2/2	65A	18286	07	120M	275	21F
953066	MIRANOVIC RASA	01-9/2/1	65A	18286	07	120M	275	21F
953067	MIRANOVIC RASA	01-9/2	65A	18286	07	120M	275	21F
953068	MIRANOVIC RASA	01-9/2/5	65A	18286	07	120M	275	21F
953069	MIRANOVIC RASA	01-9/2/4	65A	18286	07	120M	275	21F
953070	MIRANOVIC RASA	01-9/2/3	65A	18286	07	120M	275	21F
953071	MIRANOVIC RASA	01-9/2/2	65A	18286	07	120M	275	21F
953072	MIRANOVIC RASA	01-9/2/1	65A	18286	07	120M	275	21F



928044	BERIC VILDETA	U84/7	608	42704,02	120M	326,120M
928045	PAVALIĆ FERD	U84/8	608	12870,00	120M	289,689
928046	RAJMANOVIĆ MIŠKO	U84/2	608	38011,69	120M	307,097
928047	TRIBALVIĆ MIJILKA	U84/3	608	11750,90	120M	257,941
928048	PAVALIĆ ZARKO	U84/3	65A	28493,08	120M	237,448
928049	VUJOVIĆ VLAJKIJA	U84/2	65A	19282,92	120M	206,201
928050	BIJEKANOVIĆ VOJINA DOJČIĆIĆ/1	U84	65A	28493,08	120M	237,448
928051	VAKSANOVIĆ SONJA	U84	65A	28493,08	120M	237,448
928052	BLAVANOVIĆ ILIJA	U86/7	65A	35616,35	120M	296,808
928053	RATKOVIĆ ANA	U86/3	65A	28341,00	120M	182,878
928054	R. AVIČIĆ DUSANKA	U86/3	65A	20796,41	120M	209,370
928055	PEROVIĆ ZLATI	U86/4	65A	40149,28	120M	294,578
928056	TELIC MILUVAN	U86/3	65A	19427,10	120M	161,898
928057	PRANOVIĆ ŽRICA,	U86/8	65A	41444,68	120M	345,278
928058	MASANOVIĆ VEJMITI	U86/3	65A	38703,64	120M	250,518
928059	PAVALIĆ NIKOLA	U86/4	65A	42799,68	120M	354,158
928060	VI FURČIĆ	U87/3	65A	37837,06	120M	311,008
928061	MILOVANOVIĆ RADOJKA	SD/1	65A	21700,00	120M	224,508
928062	VIĆ VIŠENJELIĆ	U86	60A	38200,61	120M	318,398
928063	JEVROVIĆ SLOBODAN	U86/8	60A	32378,00	120M	269,828
928064	ZRNOVIĆ ROKO	U86/8	65A	28004,00	120M	181,178
928065	ALUVIĆ ABRAM	U86/2	60A	34381,21	120M	288,008
928066	PERLOVIĆ SIMA	U86/4	65A	35616,35	120M	296,808
928067	VUJOVIĆ GOJKO	U86/3	65A	28493,08	120M	237,448
928068	ŠTEVUJIC S. OJHINKA	U86/1	65A	35673,64	120M	280,418
928069	DRAGOVIĆ MIKALDO	U86	65A	36263,92	120M	302,208
928070	TEKVIĆ L. ŽA	U86	65A	23822,02	120M	174,128
928071	BIJEKANOVIĆ FETAR	U86/3	65A	33025,07	120M	275,218
928072	ZANKOVIĆ ROŠA	U86	65A	27197,94	120M	225,658
928073	PERANOVIĆ NEVENKA	U86	65A	40149,34	120M	324,588
928074	MILKOVIĆ ZVEZDAN	U84/3	65A	42739,52	120M	356,158
928075	DIJURIC RAZIDARKA	U84/2	65A	42387,19	120M	341,548
928076	OSTIJOVIĆ VEŠKI	U84/1	65A	40149,34	120M	324,588
928077	STANOVIĆ BRATILAV	SD/8	65A	25778,64	120M	280,418
928078	SEPARTO MARKA	U86/7	65A	32493,08	120M	287,448
928079	DR. JAV FERIT	U86/2	65A	20792,20	120M	172,008
928080	JEVANOVIĆ ŽIKICA	U86/5	65A	20792,20	120M	172,008
928081	MILEVIĆ DORDELIJA	U86/3	65A	20792,20	120M	172,008
928082	BEKROVIĆ ANETAJA	U86/1	65A	20792,20	120M	172,008
928083	DANILVIĆ DUJANKA	U86	65A	20792,20	120M	172,008
928084	DEBANOVIĆ HANJILJA	U86/3	65A	20792,20	120M	172,008
928085	DUJANOVIĆ DOJČIĆIĆ/2	SD/2	65A	39025,07	120M	275,218
928086	ZRNOVIĆ PETAR	U86/5	65A	19427,10	120M	161,898
928087	-JUTICA MILORAD	U86/5	65A	19427,10	120M	161,898
928088	MEDIŠOVIĆ RADEŽBA	U86/1	65A	20792,20	120M	172,008
928089	MIRKOVIĆ STOJAN	U86/3	65A	20792,20	120M	172,008

928090

929000 AKTIVE RADNIKA TK CEFTRA NOVIŠIĆ
 929001 VEDR PANDIĆ
 929002 PROROVIĆ DRAGICA
 929003 TRAVIČIĆIĆ HEDVIJA
 929004 BARAC RAJENKO
 929005 B. ČOLJ MIROSLAV
 929006 RILE TIC TROROVIĆE
 929007 PAČALIĆ ALEKSANDAR
 929008 VIKIČIĆIĆ SARKI
 929009 VIKIČIĆIĆ MIŠAN
 929010 RADOVIĆ DRAGOTIN

01-137/1 65A 40234,76 120M 261,588
 01-174 65A 40234,76 120M 261,588
 01-136/2 65A 11291,35 120M 300,008
 01-125/1 60A 42092,00 120M 350,768
 01-126 65A 42092,00 120M 350,768
 01-121/2 65A 40149,34 120M 324,588
 01-121/3 65A 32673,64 120M 280,418
 01-121/2 65A 37559,04 120M 312,008
 01-121 65A 40149,34 120M 324,588
 01-117/7 65A 31730,92 120M 264,408

925016	MOSTAČEVIC VUKIJA	UG42 65A 37255R.80	120M	512.59R
925017	PROJEVIC ZOR CR	UG35 65A 31730.00	120M	694.42R
925018	NASLOVANKI, PANDENKO	UG35 65A 31730.00	120M	666.42R
925019	ZEKOVIC IVOSTVOTE	UG25 65A 31730.00	120M	364.42R
925020	ARSDVIC DUSAN	UG29 65A 31730.00	120M	264.42R
925021	DUKIC RALD	UG25 65A 32427R.90	120M	300.51R
925022	VUCELIC SVELJAN	UG29 65A 40736.00	120M	355.16R
925023	RAJCEVIC MILUTIN	UG42 65A 33317.70	120M	174.07R

AKCIJE (RAZLIKA CENTRA) POSLJ. BIR

928000	AKCIJE RAZLIKA FT CENTRA BAR	UG40/7/1 65A 27045.51	120M	332.05R
928001	LIKSIĆ ALEKSIĆ	UG60 65A 31007.54	120M	259.00R
928002	DELEBASIC SELIMCAN	UG29/7/3 65A 37207.00	120M	313.00R
928003	MILANVIC DANKA	UG24 65A 35810.00	120M	276.80R
928004	VUJACIC VESNA	UG44/7/5 65A 35510.00	120M	276.80R
928005	VIKSEVIC SAVU	UG50/7/2 65A 40736.00	120M	339.97R
928006	TRAPA BORAN	UG26/7 65A 39068.07	120M	275.21R
928007	MILUTIN BENSKA	UG35/7/1 65A 49058.05	120M	357.74R
928008	JEVA I TITIA	UG32/7/2 65A 38554.80	120M	323.78R
928009	HALABUK STANKA	UG40/7/2 65A 31730.93	120M	267.43R
928010	DUROKOVIC FRANKA	UG40/7/2 65A 31730.93	120M	267.43R
928011	REHVALIC RALD	UG42/7/3 65A 31730.93	120M	267.43R
928012	VIKOVIC TITANKA	UG42/7/3 65A 31730.93	120M	267.43R
928013	PEROČIĆ MARIJANA	UG42/7/3 65A 31730.93	120M	267.43R
928014	ŠOKLIĆ DRAGOLJUB	UG42/7/3 65A 31730.93	120M	267.43R
928015	BAŠIĆ LUDA	UG42/7/2 65A 31730.93	120M	267.43R
928016	VIKSEVIC ALIJA	UG42/7/2 65A 31730.93	120M	267.43R
928017	ORLANDIĆ TRANKA	UG42/7/2 65A 31730.93	120M	267.43R
928018	MILICA VOJISLAV	UG42/7/2 65A 31730.93	120M	267.43R
928019	MURKIC ANKA	UG42/7/2 65A 31730.93	120M	267.43R
928020	JACIMOVIC LILJANA	UG42/7/2 65A 31730.93	120M	267.43R
928021	FIKOVIC DRAGAN	UG42/7/2 65A 31730.93	120M	267.43R
928022	VOJVODIC MARIJA	UG42/7/2 65A 31730.93	120M	267.43R
928023	VITIC IVO	UG42/7/2 65A 31730.93	120M	267.43R
928024	VIKSTIC SAFET	UG42/7/2 65A 31730.93	120M	267.43R
928025	BUSALJIC NURTLANA	UG42/7/2 65A 31730.93	120M	267.43R
928026	IVANOVIC MILICANA	UG42/7/2 65A 31730.93	120M	267.43R
928027	ZEKOVIC KORNELIA	UG42/7/2 65A 31730.93	120M	267.43R
928028	DECESTRIC NEŽIR	UG42/7/2 65A 31730.93	120M	267.43R
928029	IVANIC BRANKA	UG42/7/2 65A 31730.93	120M	267.43R
928030	VIKOVANOVIC CERNJA	UG42/7/2 65A 31730.93	120M	267.43R
928031	ADROVIC SENAD	UG42/7/2 65A 31730.93	120M	267.43R
928032	MURICOVIC NIČIĆA	UG42/7/2 65A 31730.93	120M	267.43R
928033	KREZEVIC ŽANA	UG42/7/2 65A 31730.93	120M	267.43R
928034	VIKSEVIC CLIVERA	UG42/7/2 65A 31730.93	120M	267.43R
928035	MASOVIC RALD	UG42/7/2 65A 31730.93	120M	267.43R
928036	VIKOVANOVIC VESNA	UG42/7/2 65A 31730.93	120M	267.43R
928037	VILFUR ZVONKID	UG42/7/2 65A 31730.93	120M	267.43R
928038	TOVČEVIC VEFESLAV	UG42/7/2 65A 31730.93	120M	267.43R
928039	KOVAC SILJANO	UG42/7/2 65A 31730.93	120M	267.43R
928040	ŠETIC VUKOSAVA	UG42/7/2 65A 31730.93	120M	267.43R
928041	OTRBIĆ VADU	UG42/7/2 65A 31730.93	120M	267.43R
928042	L. VUKOVIĆ ALMA	UG42/7/2 65A 31730.93	120M	267.43R
928043	FURKOVIC VILAN	UG42/7/2 65A 31730.93	120M	267.43R
928044	VUKIĆ MIRONKA	UG42/7/2 65A 31730.93	120M	267.43R
928045	MILANOVIC JESNA	UG42/7/2 65A 31730.93	120M	267.43R
928046	ČUKOVIC ŽELJICA	UG42/7/2 65A 31730.93	120M	267.43R
928047	VIŠIĆ SLAVOLJUB	UG42/7/2 65A 31730.93	120M	267.43R
928048	VIŠIĆEVIC SLAVKO	UG42/7/2 65A 31730.93	120M	267.43R

***** F O R T I N O T I O N *****

***** M O N E T P R O C E D U R E *****

***** S T R A T E G I C *****

***** S T R A T E G I C *****

***** S T R A T E G I C *****

***** S T R A T E G I C *****

***** S T R A T E G I C *****

***** S T R A T E G I C *****

***** S T R A T E G I C *****

***** S T R A T E G I C *****

***** S T R A T E G I C *****

***** S T R A T E G I C *****

***** S T R A T E G I C *****

***** S T R A T E G I C *****

***** S T R A T E G I C *****

***** S T R A T E G I C *****

***** S T R A T E G I C *****

***** S T R A T E G I C *****

***** S T R A T E G I C *****

***** S T R A T E G I C *****

***** S T R A T E G I C *****

***** S T R A T E G I C *****

***** S T R A T E G I C *****

KONTU

F O C E I N U

F I C M E T

K U M U - A I J A N U

S A L D O

TRIBUNE

SUBJUE

POTRAZUE

MADRID

PITRAZUE

DILIGIE

1.07.8207

902080	ALICANTE SA 1876/11 65A 45369.90 120M 377.75 R	3599.75	15879.90	3979.75	41930.15
902081	90.00 45329.70				
902082	FRANCIA MIHAILA 1843/75 65A 22654.95 120M 126.67 R	1699.63	22669.90	7409.81	20965.12
902083	90.00 22664.95				
902084	FRANCIA MIRIESTE 1843/75 65A 23312.52 120M 174.27 F	749.43	23312.52	1749.43	21564.09
902085	90.00 23312.52				
902086	AZERBAIDZHAN DZEVAN 1843/77 65A 28204.62 120M 319.39 R	2865.51	28204.62	2865.51	35341.12
902087	90.00 28204.62				
902088	ORLANDIA BRANJELAVA 1843/79 65A 23312.52 120M 174.27 F	1749.43	23312.52	1749.43	21564.09
902089	90.00 23312.52				
902090	RAOLUDVIG WALDA 1843/10 65A 31730.93 120M 364.42 R	2379.78	31730.93	2379.78	29351.15
902091	90.00 31730.93				
902092	FRANCIA ZLATKA 1843/11 65A 31730.93 120M 364.42 R	2379.78	31730.93	2379.78	29351.15
902093	90.00 31730.93				
902094	FRANCIA VESELINA 1843/11 65A 31730.93 120M 364.42 R	2379.78	31730.93	2379.78	29351.15
902095	90.00 31730.93				
902096	FRANCIA PITOMAR 1843 65A 23312.52 120M 174.27 F	749.43	23312.52	1749.43	21564.09
902097	90.00 23312.52				
902098	TALCITA KARA 1843/79 65A 23312.52 120M 174.27 F	749.43	23312.52	1749.43	21564.09
902099	90.00 23312.52				
902100	ALJUBALIC COLICINA 1843/79 65A 23312.52 120M 174.27 F	749.43	23312.52	1749.43	21564.09
902101	90.00 23312.52				
902102	SOLEVALI KURAN 1843/79 65A 23312.52 120M 174.27 F	749.43	23312.52	1749.43	21564.09
902103	90.00 23312.52				
902104	SOLEVALI KURAN 1843/79 65A 23312.52 120M 174.27 F	749.43	23312.52	1749.43	21564.09
902105	90.00 23312.52				
902106	SOLEVALI KURAN 1843/79 65A 23312.52 120M 174.27 F	749.43	23312.52	1749.43	21564.09
902107	90.00 23312.52				
902108	SOLEVALI KURAN 1843/79 65A 23312.52 120M 174.27 F	749.43	23312.52	1749.43	21564.09
902109	90.00 23312.52				
902110	SOLEVALI KURAN 1843/79 65A 23312.52 120M 174.27 F	749.43	23312.52	1749.43	21564.09
902111	90.00 23312.52				
902112	SOLEVALI KURAN 1843/79 65A 23312.52 120M 174.27 F	749.43	23312.52	1749.43	21564.09
902113	90.00 23312.52				
902114	SOLEVALI KURAN 1843/79 65A 23312.52 120M 174.27 F	749.43	23312.52	1749.43	21564.09
902115	90.00 23312.52				
902116	SOLEVALI KURAN 1843/79 65A 23312.52 120M 174.27 F	749.43	23312.52	1749.43	21564.09
902117	90.00 23312.52				
902118	SOLEVALI KURAN 1843/79 65A 23312.52 120M 174.27 F	749.43	23312.52	1749.43	21564.09
902119	90.00 23312.52				
902120	SOLEVALI KURAN 1843/79 65A 23312.52 120M 174.27 F	749.43	23312.52	1749.43	21564.09
902121	90.00 23312.52				
902122	SOLEVALI KURAN 1843/79 65A 23312.52 120M 174.27 F	749.43	23312.52	1749.43	21564.09
902123	90.00 23312.52				
902124	SOLEVALI KURAN 1843/79 65A 23312.52 120M 174.27 F	749.43	23312.52	1749.43	21564.09
902125	90.00 23312.52				
902126	SOLEVALI KURAN 1843/79 65A 23312.52 120M 174.27 F	749.43	23312.52	1749.43	21564.09
902127	90.00 23312.52				
902128	SOLEVALI KURAN 1843/79 65A 23312.52 120M 174.27 F	749.43	23312.52	1749.43	21564.09
902129	90.00 23312.52				
902130	SOLEVALI KURAN 1843/79 65A 23312.52 120M 174.27 F	749.43	23312.52	1749.43	21564.09
902131	90.00 23312.52				
902132	SOLEVALI KURAN 1843/79 65A 23312.52 120M 174.27 F	749.43	23312.52	1749.43	21564.09
902133	90.00 23312.52				
902134	SOLEVALI KURAN 1843/79 65A 23312.52 120M 174.27 F	749.43	23312.52	1749.43	21564.09
902135	90.00 23312.52				
902136	SOLEVALI KURAN 1843/79 65A 23312.52 120M 174.27 F	749.43	23312.52	1749.43	21564.09
902137	90.00 23312.52				
902138	SOLEVALI KURAN 1843/79 65A 23312.52 120M 174.27 F	749.43	23312.52	1749.43	21564.09
902139	90.00 23312.52				
902140	SOLEVALI KURAN 1843/79 65A 23312.52 120M 174.27 F	749.43	23312.52	1749.43	21564.09
902141	90.00 23312.52				
902142	SOLEVALI KURAN 1843/79 65A 23312.52 120M 174.27 F	749.43	23312.52	1749.43	21564.09
902143	90.00 23312.52				
902144	SOLEVALI KURAN 1843/79 65A 23312.52 120M 174.27 F	749.43	23312.52	1749.43	21564.09
902145	90.00 23312.52				
902146	SOLEVALI KURAN 1843/79 65A 23312.52 120M 174.27 F	749.43	23312.52	1749.43	21564.09
902147	90.00 23312.52				
902148	SOLEVALI KURAN 1843/79 65A 23312.52 120M 174.27 F	749.43	23312.52	1749.43	21564.09
902149	90.00 23312.52				
902150	SOLEVALI KURAN 1843/79 65A 23312.52 120M 174.27 F	749.43	23312.52	1749.43	21564.09
902151	90.00 23312.52				
902152	SOLEVALI KURAN 1843/79 65A 23312.52 120M 174.27 F	749.43	23312.52	1749.43	21564.09
902153	90.00 23312.52				
902154	SOLEVALI KURAN 1843/79 65A 23312.52 120M 174.27 F	749.43	23312.52	1749.43	21564.09
902155	90.00 23312.52				
902156	SOLEVALI KURAN 1843/79 65A 23312.52 120M 174.27 F	749.43	23312.52	1749.43	21564.09
902157	90.00 23312.52				
902158	SOLEVALI KURAN 1843/79 65A 23312.52 120M 174.27 F	749.43	23312.52	1749.43	21564.09
902159	90.00 23312.52				
902160	SOLEVALI KURAN 1843/79 65A 23312.52 120M 174.27 F	749.43	23312.52	1749.43	21564.09
902161	90.00 23312.52				
902162	SOLEVALI KURAN 1843/79 65A 23312.52 120M 174.27 F	749.43	23312.52	1749.43	21564.09
902163	90.00 23312.52				
902164	SOLEVALI KURAN 1843/79 65A 23312.52 120M 174.27 F	749.43	23312.52	1749.43	21564.09
902165	90.00 23312.52				
902166	SOLEVALI KURAN 1843/79 65A 23312.52 120M 174.27 F	749.43	23312.52	1749.43	21564.09
902167	90.00 23312.52				
902168	SOLEVALI KURAN 1843/79 65A 23312.52 120M 174.27 F	749.43	23312.52	1749.43	21564.09
902169	90.00 23312.52				
902170	SOLEVALI KURAN 1843/79 65A 23312.52 120M 174.27 F	749.43	23312.52	1749.43	21564.09
902171	90.00 23312.52				
902172	SOLEVALI KURAN 1843/79 65A 23312.52 120M 174.27 F	749.43	23312.52	1749.43	21564.09
902173	90.00 23312.52				
902174	SOLEVALI KURAN 1843/79 65A 23312.52 120M 174.27 F	749.43	23312.52	1749.43	21564.09
902175	90.00 23312.52				
902176	SOLEVALI KURAN 1843/79 65A 23312.52 120M 174.27 F	749.43	23312.52	1749.43	21564.09
902177	90.00 23312.52				
902178	SOLEVALI KURAN 1843/79 65A 23312.52 120M 174.27 F	749.43	23312.52	1749.43	21564.09
902179	90.00 23312.52				
902180	SOLEVALI KURAN 1843/79 65A 23312.52 120M 174.27 F	749.43	23312.52	1749.43	21564.09
902181	90.00 23312.52				
902182	SOLEVALI KURAN 1843/79 65A 23312.52 120M 174.27 F	749.43	23312.52	1749.43	21564.09
902183	90.00 23312.52				
902184	SOLEVALI KURAN 1843/79 65A 23312.52 120M 174.27 F	749.43	23312.52	1749.43	21564.09
902185	90.00 23312.52				
902186	SOLEVALI KURAN 1843/79 65A 23312.52 120M 174.27 F	749.43	23312.52	1749.43	21564.09
902187	90.00 23312.52				
902188	SOLEVALI KURAN 1843/79 65A 23312.52 120M 174.27 F	749.43	23312.52	1749.43	21564.09
902189	90.00 23312.52				
902190	SOLEVALI KURAN 1843/79 65A 23312.52 120M 174.27 F	749.43	23312.52	1749.43	21564.09
902191	90.00 23312.52				
902192	SOLEVALI KURAN 1843/79 65A 23312.52 120M 174.27 F	749.43	23312.52	1749.43	21564.09
902193	90.00 23312.52				
902194	SOLEVALI KURAN 1843/79 65A 23312.52 120M 174.27 F	749.43	23312.52	1749.43	21564.09
902195	90.00 23312.52				
902196	SOLEVALI KURAN 1843/79 65A 23312.52 120M 174.27 F	749.43	23312.52	1749.43	21564.09
902197	90.00 23312.52				
902198	SOLEVALI KURAN 1843/79 65A 23312.52 120M 174.27 F	749.43	23312.52	1749.43	21564.09
902199	90.00 23312.52				
902200	SOLEVALI KURAN 1843/79 65A 23312.52 120M 174.27 F	749.43	23312.52	1749.43	21564.09

NAME: KUMAR, IYAN
 GRADE: COL
 TITLE: SECRETARY
 ADDRESS: 1111 16TH ST NW
 WASHINGTON DC 20036

DATE: 01/15/94
 TIME: 10:00 AM
 FROM: WASHINGTON
 TO: WASHINGTON

RE: [REDACTED]

INFO: [REDACTED]

CLASS: [REDACTED]

CONTROL: [REDACTED]

OPERATION: [REDACTED]

STATUS: [REDACTED]

REMARKS: [REDACTED]

ADMINISTRATIVE: [REDACTED]

CONTACT: [REDACTED]

REFERENCE: [REDACTED]

ATTENTION: [REDACTED]

ASSIGNED TO: [REDACTED]

REPORTING OFFICER: [REDACTED]

DATE OF REPORT: [REDACTED]

PERIOD OF REPORT: [REDACTED]

CLASSIFICATION: [REDACTED]

CONTROL NUMBER: [REDACTED]

OPERATION NUMBER: [REDACTED]

STATUS NUMBER: [REDACTED]

REMARKS: [REDACTED]

ADMINISTRATIVE: [REDACTED]

CHARACTER OF OFFENSE: [REDACTED]
 GRADE: [REDACTED]
 SERVICE NO: [REDACTED]
 DATE: [REDACTED]
 PLACE: [REDACTED]

NAME: [REDACTED] GRADE: [REDACTED] SERVICE NO: [REDACTED]
 DATE: [REDACTED] PLACE: [REDACTED]

NAME: [REDACTED] GRADE: [REDACTED] SERVICE NO: [REDACTED]
 DATE: [REDACTED] PLACE: [REDACTED]

NAME: [REDACTED] GRADE: [REDACTED] SERVICE NO: [REDACTED]
 DATE: [REDACTED] PLACE: [REDACTED]

NAME: [REDACTED] GRADE: [REDACTED] SERVICE NO: [REDACTED]
 DATE: [REDACTED] PLACE: [REDACTED]

NAME: [REDACTED] GRADE: [REDACTED] SERVICE NO: [REDACTED]
 DATE: [REDACTED] PLACE: [REDACTED]

NAME: [REDACTED] GRADE: [REDACTED] SERVICE NO: [REDACTED]
 DATE: [REDACTED] PLACE: [REDACTED]

NAME: [REDACTED] GRADE: [REDACTED] SERVICE NO: [REDACTED]
 DATE: [REDACTED] PLACE: [REDACTED]

NAME: [REDACTED] GRADE: [REDACTED] SERVICE NO: [REDACTED]
 DATE: [REDACTED] PLACE: [REDACTED]

NAME: [REDACTED] GRADE: [REDACTED] SERVICE NO: [REDACTED]
 DATE: [REDACTED] PLACE: [REDACTED]

NAME: [REDACTED] GRADE: [REDACTED] SERVICE NO: [REDACTED]
 DATE: [REDACTED] PLACE: [REDACTED]

NAME: [REDACTED] GRADE: [REDACTED] SERVICE NO: [REDACTED]
 DATE: [REDACTED] PLACE: [REDACTED]

NAME: [REDACTED] GRADE: [REDACTED] SERVICE NO: [REDACTED]
 DATE: [REDACTED] PLACE: [REDACTED]

NAME: [REDACTED] GRADE: [REDACTED] SERVICE NO: [REDACTED]
 DATE: [REDACTED] PLACE: [REDACTED]

NAME: [REDACTED] GRADE: [REDACTED] SERVICE NO: [REDACTED]
 DATE: [REDACTED] PLACE: [REDACTED]

NAME: [REDACTED] GRADE: [REDACTED] SERVICE NO: [REDACTED]
 DATE: [REDACTED] PLACE: [REDACTED]

NAME: [REDACTED] GRADE: [REDACTED] SERVICE NO: [REDACTED]
 DATE: [REDACTED] PLACE: [REDACTED]

NAME: [REDACTED] GRADE: [REDACTED] SERVICE NO: [REDACTED]
 DATE: [REDACTED] PLACE: [REDACTED]

NAME: [REDACTED] GRADE: [REDACTED] SERVICE NO: [REDACTED]
 DATE: [REDACTED] PLACE: [REDACTED]

ADJUTO F O C E T N O S T A N J E S R O M E T K U M L U P T I V N O

DIOLJE FILTRAZIJE QUELJE POTRZLIJE DIJALJE POTRZLIJE

19103.00 19103.00 19103.00 19103.00

19103.00 19103.00 19103.00 19103.00

19103.00 19103.00 19103.00 19103.00

19103.00 19103.00 19103.00 19103.00

19103.00 19103.00 19103.00 19103.00

19103.00 19103.00 19103.00 19103.00

19103.00 19103.00 19103.00 19103.00

19103.00 19103.00 19103.00 19103.00

19103.00 19103.00 19103.00 19103.00

19103.00 19103.00 19103.00 19103.00

19103.00 19103.00 19103.00 19103.00

19103.00 19103.00 19103.00 19103.00

19103.00 19103.00 19103.00 19103.00

19103.00 19103.00 19103.00 19103.00

19103.00 19103.00 19103.00 19103.00

19103.00 19103.00 19103.00 19103.00

19103.00 19103.00 19103.00 19103.00

19103.00 19103.00 19103.00 19103.00

19103.00 19103.00 19103.00 19103.00

19103.00 19103.00 19103.00 19103.00

19103.00 19103.00 19103.00 19103.00

DATE: 1967-07-25
 TITLE: ...

...
 ...

...
 ...

...
 ...

...
 ...

...
 ...

...
 ...

...
 ...

...
 ...

...
 ...

...
 ...

...
 ...

...
 ...

...
 ...

...
 ...

...
 ...

...
 ...

...
 ...

...
 ...

...
 ...

...
 ...

...
 ...

***** K I N T O P O C E T Y C S T A N T I P I C Y C T K L M U L A T I V C *****

***** R I D I N E P I T A N T I E O S M I J E P O T R A Z I J E *****

***** P O C E T Y C S T A N T I P I C Y C T K L M U L A T I V C *****

***** R I D I N E P I T A N T I E O S M I J E P O T R A Z I J E *****

***** P O C E T Y C S T A N T I P I C Y C T K L M U L A T I V C *****

***** R I D I N E P I T A N T I E O S M I J E P O T R A Z I J E *****

***** P O C E T Y C S T A N T I P I C Y C T K L M U L A T I V C *****

***** R I D I N E P I T A N T I E O S M I J E P O T R A Z I J E *****

***** P O C E T Y C S T A N T I P I C Y C T K L M U L A T I V C *****

***** R I D I N E P I T A N T I E O S M I J E P O T R A Z I J E *****

***** P O C E T Y C S T A N T I P I C Y C T K L M U L A T I V C *****

***** R I D I N E P I T A N T I E O S M I J E P O T R A Z I J E *****

***** P O C E T Y C S T A N T I P I C Y C T K L M U L A T I V C *****

***** R I D I N E P I T A N T I E O S M I J E P O T R A Z I J E *****

***** P O C E T Y C S T A N T I P I C Y C T K L M U L A T I V C *****

***** R I D I N E P I T A N T I E O S M I J E P O T R A Z I J E *****

***** P O C E T Y C S T A N T I P I C Y C T K L M U L A T I V C *****

***** R I D I N E P I T A N T I E O S M I J E P O T R A Z I J E *****

***** P O C E T Y C S T A N T I P I C Y C T K L M U L A T I V C *****

***** R I D I N E P I T A N T I E O S M I J E P O T R A Z I J E *****

***** P O C E T Y C S T A N T I P I C Y C T K L M U L A T I V C *****

***** R I D I N E P I T A N T I E O S M I J E P O T R A Z I J E *****

***** P O C E T Y C S T A N T I P I C Y C T K L M U L A T I V C *****

KONTI P B C F T N O R T A N U E R T M E T K U M U L A T I V N I S A L S C
 DUGUJE DOKALTE DOKALTE POKRAZUJE DUGUJE DOKALTE DUGUJE DOKALTE

918052	DILKOVIC OLIVERA	108973/157	65A	40050.00	120M	350.776	42076.05	3156.92	38935.12
918053		0.00		42092.05		0.00	42092.05	556.45	11955.64
918054	BOZOVIC-RAJKA	108973/155	60M	10000.00	04.000	04.000	954.49	40077.05	9156.00
918055		0.00		10758.11			40077.05	9156.00	9885.15
918056	TRDIC ZORANA	108983/152	65A	40000.00	120M	350.776	40077.05	9156.00	9885.15
918057		0.00		40000.00			40077.05	9156.00	9885.15
918058	REZOVIC MARTINKA	108973/108	60M	10000.00	04.000	04.000	954.49	40077.05	9156.00
918059		0.00		10758.11			40077.05	9156.00	9885.15
918060	REZOVIC ZELJKA	108983/108	60M	10000.00	04.000	04.000	954.49	40077.05	9156.00
918061		0.00		10758.11			40077.05	9156.00	9885.15
918062	KRISTIC ZORAN	108983/146	60M	10000.00	04.000	04.000	954.49	40077.05	9156.00
918063		0.00		10758.11			40077.05	9156.00	9885.15
918064	LUPICIC BLEDJAN	108973/146	60M	10000.00	04.000	04.000	954.49	40077.05	9156.00
918065		0.00		10758.11			40077.05	9156.00	9885.15
918066	TRILJANIC DIJANJIL	108973/146	60M	10000.00	04.000	04.000	954.49	40077.05	9156.00
918067		0.00		10758.11			40077.05	9156.00	9885.15
918068	MIRKOVIC RITARD	108973/146	60M	10000.00	04.000	04.000	954.49	40077.05	9156.00
918069		0.00		10758.11			40077.05	9156.00	9885.15
918070	VIJODIC VESALIN	108983/146	65A	41750.00	120M	384.468	42777.78	51200.12	40077.05
918071		0.00		41750.00			42777.78	51200.12	40077.05
918072	SAVELJIC KORNILLO	108983/144	65A	39493.08	120M	387.448	42777.78	51200.12	40077.05
918073		0.00		39493.08			42777.78	51200.12	40077.05
918074	MIRKOVIC VERNA	108983/143	65A	37559.04	120M	312.998	42777.78	51200.12	40077.05
918075		0.00		37559.04			42777.78	51200.12	40077.05
918076	BULATOVIC RADO	108983/141	65A	36911.69	120M	307.128	42777.78	51200.12	40077.05
918077		0.00		36911.69			42777.78	51200.12	40077.05
918078	PETRICIC DRAGISA	108983/140	65A	40795.91	120M	339.978	42777.78	51200.12	40077.05
918079		0.00		40795.91			42777.78	51200.12	40077.05
918080	VUKCEVIC GURKO	108983/139	65A	18904.60	120M	107.702	42777.78	51200.12	40077.05
918081		0.00		18904.60			42777.78	51200.12	40077.05
918082	MIRKOVIC RADO	108973/138	65A	36911.69	120M	307.128	42777.78	51200.12	40077.05
918083		0.00		36911.69			42777.78	51200.12	40077.05
918084	MIRKOVIC MILICA	108973/137	65A	10000.00	04.000	04.000	954.49	40077.05	9156.00
918085		0.00		10000.00			954.49	40077.05	9156.00
918086	MIRKOVIC MILICA	108973/136	65A	10000.00	04.000	04.000	954.49	40077.05	9156.00
918087		0.00		10000.00			954.49	40077.05	9156.00
918088	MIRKOVIC MILICA	108973/135	65A	10000.00	04.000	04.000	954.49	40077.05	9156.00
918089		0.00		10000.00			954.49	40077.05	9156.00
918090	MIRKOVIC MILICA	108973/134	65A	10000.00	04.000	04.000	954.49	40077.05	9156.00
918091		0.00		10000.00			954.49	40077.05	9156.00
918092	MIRKOVIC MILICA	108973/133	65A	10000.00	04.000	04.000	954.49	40077.05	9156.00
918093		0.00		10000.00			954.49	40077.05	9156.00
918094	MIRKOVIC MILICA	108973/132	65A	10000.00	04.000	04.000	954.49	40077.05	9156.00
918095		0.00		10000.00			954.49	40077.05	9156.00
918096	MIRKOVIC MILICA	108973/131	65A	10000.00	04.000	04.000	954.49	40077.05	9156.00
918097		0.00		10000.00			954.49	40077.05	9156.00
918098	MIRKOVIC MILICA	108973/130	65A	10000.00	04.000	04.000	954.49	40077.05	9156.00
918099		0.00		10000.00			954.49	40077.05	9156.00
918100	MIRKOVIC MILICA	108973/129	65A	10000.00	04.000	04.000	954.49	40077.05	9156.00
918101		0.00		10000.00			954.49	40077.05	9156.00
918102	MIRKOVIC MILICA	108973/128	65A	10000.00	04.000	04.000	954.49	40077.05	9156.00
918103		0.00		10000.00			954.49	40077.05	9156.00
918104	MIRKOVIC MILICA	108973/127	65A	10000.00	04.000	04.000	954.49	40077.05	9156.00
918105		0.00		10000.00			954.49	40077.05	9156.00
918106	MIRKOVIC MILICA	108973/126	65A	10000.00	04.000	04.000	954.49	40077.05	9156.00
918107		0.00		10000.00			954.49	40077.05	9156.00
918108	MIRKOVIC MILICA	108973/125	65A	10000.00	04.000	04.000	954.49	40077.05	9156.00
918109		0.00		10000.00			954.49	40077.05	9156.00
918110	MIRKOVIC MILICA	108973/124	65A	10000.00	04.000	04.000	954.49	40077.05	9156.00
918111		0.00		10000.00			954.49	40077.05	9156.00
918112	MIRKOVIC MILICA	108973/123	65A	10000.00	04.000	04.000	954.49	40077.05	9156.00
918113		0.00		10000.00			954.49	40077.05	9156.00
918114	MIRKOVIC MILICA	108973/122	65A	10000.00	04.000	04.000	954.49	40077.05	9156.00
918115		0.00		10000.00			954.49	40077.05	9156.00
918116	MIRKOVIC MILICA	108973/121	65A	10000.00	04.000	04.000	954.49	40077.05	9156.00
918117		0.00		10000.00			954.49	40077.05	9156.00
918118	MIRKOVIC MILICA	108973/120	65A	10000.00	04.000	04.000	954.49	40077.05	9156.00
918119		0.00		10000.00			954.49	40077.05	9156.00
918120	MIRKOVIC MILICA	108973/119	65A	10000.00	04.000	04.000	954.49	40077.05	9156.00
918121		0.00		10000.00			954.49	40077.05	9156.00
918122	MIRKOVIC MILICA	108973/118	65A	10000.00	04.000	04.000	954.49	40077.05	9156.00
918123		0.00		10000.00			954.49	40077.05	9156.00
918124	MIRKOVIC MILICA	108973/117	65A	10000.00	04.000	04.000	954.49	40077.05	9156.00
918125		0.00		10000.00			954.49	40077.05	9156.00
918126	MIRKOVIC MILICA	108973/116	65A	10000.00	04.000	04.000	954.49	40077.05	9156.00
918127		0.00		10000.00			954.49	40077.05	9156.00
918128	MIRKOVIC MILICA	108973/115	65A	10000.00	04.000	04.000	954.49	40077.05	9156.00
918129		0.00		10000.00			954.49	40077.05	9156.00
918130	MIRKOVIC MILICA	108973/114	65A	10000.00	04.000	04.000	954.49	40077.05	9156.00
918131		0.00		10000.00			954.49	40077.05	9156.00
918132	MIRKOVIC MILICA	108973/113	65A	10000.00	04.000	04.000	954.49	40077.05	9156.00
918133		0.00		10000.00			954.49	40077.05	9156.00
918134	MIRKOVIC MILICA	108973/112	65A	10000.00	04.000	04.000	954.49	40077.05	9156.00
918135		0.00		10000.00			954.49	40077.05	9156.00
918136	MIRKOVIC MILICA	108973/111	65A	10000.00	04.000	04.000	954.49	40077.05	9156.00
918137		0.00		10000.00			954.49	40077.05	9156.00
918138	MIRKOVIC MILICA	108973/110	65A	10000.00	04.000	04.000	954.49	40077.05	9156.00
918139		0.00		10000.00			954.49	40077.05	9156.00
918140	MIRKOVIC MILICA	108973/109	65A	10000.00	04.000	04.000	954.49	40077.05	9156.00
918141		0.00		10000.00			954.49	40077.05	9156.00
918142	MIRKOVIC MILICA	108973/108	65A	10000.00	04.000	04.000	954.49	40077.05	9156.00
918143		0.00		10000.00			954.49	40077.05	9156.00
918144	MIRKOVIC MILICA	108973/107	65A	10000.00	04.000	04.000	954.49	40077.05	9156.00
918145		0.00		10000.00			954.49	40077.05	9156.00
918146	MIRKOVIC MILICA	108973/106	65A	10000.00	04.000	04.000	954.49	40077.05	9156.00
918147		0.00		10000.00			954.49	40077.05	9156.00
918148	MIRKOVIC MILICA	108973/105	65A	10000.00	04.000	04.000	954.49	40077.05	9156.00
918149		0.00		10000.00			954.49	40077.05	9156.00
918150	MIRKOVIC MILICA	108973/104	65A	10000.00	04.000	04.000	954.49	40077.05	9156.00
918151		0.00		10000.00			954.49	40077.05	9156.00
918152	MIRKOVIC MILICA	108973/103	65A	10000.00	04.000	04.000	954.49	40077.05	9156.00
918153		0.00		10000.00			954.49	40077.05	9156.00
918154	MIRKOVIC MILICA	108973/102	65A	10000.00	04.000	04.000	954.49</		

IDENT	F O C E T N O	S T A N C E	P O T R A Z I B E	P O T R A Z I B E	P O T R A Z I B E	P O T R A Z I B E	P O T R A Z I B E	P O T R A Z I B E
912140	PERKOVIC VITOMIR	13040/09	456	29140	65	1206	842	848
912145		0.00		29140	65		842	848
912146	SEPPANOVIC BRITEN	13040/09	714	30884	09	1206	181	268
912147		0.00		30884	09		181	268
912148	MIKICIC PETAR	13040/09	456	29140	65	1206	842	848
912149		0.00		29140	65		842	848
912150	PERKOVIC VITOMIR	13040/09	456	29140	65	1206	842	848
912151		0.00		29140	65		842	848
912152	STANJIC ELIZABETH	13040/09	456	29140	65	1206	842	848
912153		0.00		29140	65		842	848
912154	RADEVIC RADOJKA	13040/14	658	31730	95	1206	264	264
912155		0.00		31730	95		264	264
912156	KUSTINAC BERENJA	13040/15	658	31730	95	1206	264	264
912157		0.00		31730	95		264	264
912158	PERKOVIC VITOMIR	13040/11	658	31730	95	1206	264	264
912159		0.00		31730	95		264	264
912160	VITOVIC ANA	13040/09	456	29140	65	1206	842	848
912161		0.00		29140	65		842	848
912162	PERKOVIC VITOMIR	13040/09	456	29140	65	1206	842	848
912163		0.00		29140	65		842	848
912164	PERKOVIC VITOMIR	13040/09	456	29140	65	1206	842	848
912165		0.00		29140	65		842	848
912166	MARKOVIC DUSANKA	13040/09	456	29140	65	1206	842	848
912167		0.00		29140	65		842	848
912168	VUKCEVIC BILJANA	13040/09	456	29140	65	1206	842	848
912169		0.00		29140	65		842	848
912170	KULAKOVIC IRENE	13040/09	456	29140	65	1206	842	848
912171		0.00		29140	65		842	848
912172	VUKCEVIC BILJANA	13040/09	456	29140	65	1206	842	848
912173		0.00		29140	65		842	848
912174	PERKOVIC VITOMIR	13040/09	456	29140	65	1206	842	848
912175		0.00		29140	65		842	848
912176	PERKOVIC VITOMIR	13040/09	456	29140	65	1206	842	848
912177		0.00		29140	65		842	848
912178	PERKOVIC VITOMIR	13040/09	456	29140	65	1206	842	848
912179		0.00		29140	65		842	848
912180	PERKOVIC VITOMIR	13040/09	456	29140	65	1206	842	848
912181		0.00		29140	65		842	848
912182	PERKOVIC VITOMIR	13040/09	456	29140	65	1206	842	848
912183		0.00		29140	65		842	848
912184	PERKOVIC VITOMIR	13040/09	456	29140	65	1206	842	848
912185		0.00		29140	65		842	848
912186	PERKOVIC VITOMIR	13040/09	456	29140	65	1206	842	848
912187		0.00		29140	65		842	848
912188	PERKOVIC VITOMIR	13040/09	456	29140	65	1206	842	848
912189		0.00		29140	65		842	848
912190	PERKOVIC VITOMIR	13040/09	456	29140	65	1206	842	848
912191		0.00		29140	65		842	848
912192	PERKOVIC VITOMIR	13040/09	456	29140	65	1206	842	848
912193		0.00		29140	65		842	848
912194	PERKOVIC VITOMIR	13040/09	456	29140	65	1206	842	848
912195		0.00		29140	65		842	848
912196	PERKOVIC VITOMIR	13040/09	456	29140	65	1206	842	848
912197		0.00		29140	65		842	848
912198	PERKOVIC VITOMIR	13040/09	456	29140	65	1206	842	848
912199		0.00		29140	65		842	848
912200	PERKOVIC VITOMIR	13040/09	456	29140	65	1206	842	848

BRUTIC P I L A N S D A N 03.02.99

BRUTIC P I L A N S D A N 03.02.99

BRUTIC P I L A N S D A N 03.02.99

BRUTIC P I L A N S D A N 03.02.99

BRUTIC P I L A N S D A N 03.02.99

BRUTIC P I L A N S D A N 03.02.99

BRUTIC P I L A N S D A N 03.02.99

BRUTIC P I L A N S D A N 03.02.99

BRUTIC P I L A N S D A N 03.02.99

BRUTIC P I L A N S D A N 03.02.99

BRUTIC P I L A N S D A N 03.02.99

BRUTIC P I L A N S D A N 03.02.99

BRUTIC P I L A N S D A N 03.02.99

BRUTIC P I L A N S D A N 03.02.99

BRUTIC P I L A N S D A N 03.02.99

BRUTIC P I L A N S D A N 03.02.99

BRUTIC P I L A N S D A N 03.02.99

BRUTIC P I L A N S D A N 03.02.99

BRUTIC P I L A N S D A N 03.02.99

BRUTIC P I L A N S D A N 03.02.99

BRUTIC P I L A N S D A N 03.02.99

BRUTIC P I L A N S D A N 03.02.99

BRUTIC P I L A N S D A N 03.02.99

ACCOUNT	DESCRIPTION	AMOUNT	CREDIT	DEBIT	BALANCE	DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	DATE	DESCRIPTION
915107	REVENUE	0.00		2475.00	2475.00					
915107	EXPENSE	0.00	2475.00		2475.00					
915108	REVENUE	0.00		3000.00	3000.00					
915108	EXPENSE	0.00	3000.00		3000.00					
915109	REVENUE	0.00		44034.76	44034.76					
915109	EXPENSE	0.00	44034.76		44034.76					
915110	REVENUE	0.00		3306.64	3306.64					
915110	EXPENSE	0.00	3306.64		3306.64					
915111	REVENUE	0.00		2428.98	2428.98					
915111	EXPENSE	0.00	2428.98		2428.98					
915112	REVENUE	0.00		2301.00	2301.00					
915112	EXPENSE	0.00	2301.00		2301.00					
915113	REVENUE	0.00		3000.00	3000.00					
915113	EXPENSE	0.00	3000.00		3000.00					
915114	REVENUE	0.00		574.97	574.97					
915114	EXPENSE	0.00	574.97		574.97					
915115	REVENUE	0.00		1950.00	1950.00					
915115	EXPENSE	0.00	1950.00		1950.00					
915116	REVENUE	0.00		44482.69	44482.69					
915116	EXPENSE	0.00	44482.69		44482.69					
915117	REVENUE	0.00		2571.80	2571.80					
915117	EXPENSE	0.00	2571.80		2571.80					
915118	REVENUE	0.00		6914.11	6914.11					
915118	EXPENSE	0.00	6914.11		6914.11					
915119	REVENUE	0.00		1531.00	1531.00					
915119	EXPENSE	0.00	1531.00		1531.00					
915120	REVENUE	0.00		1531.00	1531.00					
915120	EXPENSE	0.00	1531.00		1531.00					
915121	REVENUE	0.00		54147.09	54147.09					
915121	EXPENSE	0.00	54147.09		54147.09					
915122	REVENUE	0.00		1917.00	1917.00					
915122	EXPENSE	0.00	1917.00		1917.00					
915123	REVENUE	0.00		3304.12	3304.12					
915123	EXPENSE	0.00	3304.12		3304.12					
915124	REVENUE	0.00		6656.12	6656.12					
915124	EXPENSE	0.00	6656.12		6656.12					
915125	REVENUE	0.00		2156.56	2156.56					
915125	EXPENSE	0.00	2156.56		2156.56					
915126	REVENUE	0.00		2381.05	2381.05					
915126	EXPENSE	0.00	2381.05		2381.05					
915127	REVENUE	0.00		1797.02	1797.02					
915127	EXPENSE	0.00	1797.02		1797.02					
915128	REVENUE	0.00		2413.09	2413.09					
915128	EXPENSE	0.00	2413.09		2413.09					
915129	REVENUE	0.00		2768.40	2768.40					
915129	EXPENSE	0.00	2768.40		2768.40					
915130	REVENUE	0.00		3413.09	3413.09					
915130	EXPENSE	0.00	3413.09		3413.09					
915131	REVENUE	0.00		2413.09	2413.09					
915131	EXPENSE	0.00	2413.09		2413.09					
915132	REVENUE	0.00		2413.09	2413.09					
915132	EXPENSE	0.00	2413.09		2413.09					
915133	REVENUE	0.00		2413.09	2413.09					
915133	EXPENSE	0.00	2413.09		2413.09					
915134	REVENUE	0.00		2413.09	2413.09					
915134	EXPENSE	0.00	2413.09		2413.09					
915135	REVENUE	0.00		2413.09	2413.09					
915135	EXPENSE	0.00	2413.09		2413.09					
915136	REVENUE	0.00		2413.09	2413.09					
915136	EXPENSE	0.00	2413.09		2413.09					
915137	REVENUE	0.00		2413.09	2413.09					
915137	EXPENSE	0.00	2413.09		2413.09					
915138	REVENUE	0.00		2413.09	2413.09					
915138	EXPENSE	0.00	2413.09		2413.09					
915139	REVENUE	0.00		2413.09	2413.09					
915139	EXPENSE	0.00	2413.09		2413.09					
915140	REVENUE	0.00		2413.09	2413.09					
915140	EXPENSE	0.00	2413.09		2413.09					
915141	REVENUE	0.00		2413.09	2413.09					
915141	EXPENSE	0.00	2413.09		2413.09					
915142	REVENUE	0.00		2413.09	2413.09					
915142	EXPENSE	0.00	2413.09		2413.09					
915143	REVENUE	0.00		2413.09	2413.09					
915143	EXPENSE	0.00	2413.09		2413.09					
915144	REVENUE	0.00		2413.09	2413.09					
915144	EXPENSE	0.00	2413.09		2413.09					
915145	REVENUE	0.00		2413.09	2413.09					
915145	EXPENSE	0.00	2413.09		2413.09					
915146	REVENUE	0.00		2413.09	2413.09					
915146	EXPENSE	0.00	2413.09		2413.09					
915147	REVENUE	0.00		2413.09	2413.09					
915147	EXPENSE	0.00	2413.09		2413.09					
915148	REVENUE	0.00		2413.09	2413.09					
915148	EXPENSE	0.00	2413.09		2413.09					
915149	REVENUE	0.00		2413.09	2413.09					
915149	EXPENSE	0.00	2413.09		2413.09					
915150	REVENUE	0.00		2413.09	2413.09					
915150	EXPENSE	0.00	2413.09		2413.09					
915151	REVENUE	0.00		2413.09	2413.09					
915151	EXPENSE	0.00	2413.09		2413.09					
915152	REVENUE	0.00		2413.09	2413.09					
915152	EXPENSE	0.00	2413.09		2413.09					
915153	REVENUE	0.00		2413.09	2413.09					
915153	EXPENSE	0.00	2413.09		2413.09					
915154	REVENUE	0.00		2413.09	2413.09					
915154	EXPENSE	0.00	2413.09		2413.09					
915155	REVENUE	0.00		2413.09	2413.09					
915155	EXPENSE	0.00	2413.09		2413.09					
915156	REVENUE	0.00		2413.09	2413.09					
915156	EXPENSE	0.00	2413.09		2413.09					
915157	REVENUE	0.00		2413.09	2413.09					
915157	EXPENSE	0.00	2413.09		2413.09					
915158	REVENUE	0.00		2413.09	2413.09					
915158	EXPENSE	0.00	2413.09		2413.09					
915159	REVENUE	0.00		2413.09	2413.09					
915159	EXPENSE	0.00	2413.09		2413.09					
915160	REVENUE	0.00		2413.09	2413.09					
915160	EXPENSE	0.00	2413.09		2413.09					
915161	REVENUE	0.00		2413.09	2413.09					
915161	EXPENSE	0.00	2413.09		2413.09					
915162	REVENUE	0.00		2413.09	2413.09					
915162	EXPENSE	0.00	2413.09		2413.09					
915163	REVENUE	0.00		2413.09	2413.09					
915163	EXPENSE	0.00	2413.09		2413.09					
915164	REVENUE	0.00		2413.09	2413.09					
915164	EXPENSE	0.00	2413.09		2413.09					
915165	REVENUE	0.00		2413.09	2413.09					
915165	EXPENSE	0.00	2413.09		2413.09					
915166	REVENUE	0.00		2413.09	2413.09					
915166	EXPENSE	0.00	2413.09		2413.09					
915167	REVENUE	0.00		2413.09	2413.09					
915167	EXPENSE	0.00	2413.09		2413.09					
915168	REVENUE	0.00		2413.09	2413.09					
915168	EXPENSE	0.00	2413.09		2413.09					
915169	REVENUE	0.00		2413.09	2413.09					
915169	EXPENSE	0.00	2413.09		2413.09					
915170	REVENUE	0.00		2413.09	2413.09					
915170	EXPENSE	0.00	2413.09		2413.09					
915171	REVENUE	0.00		2413.09	2413.09					
915171	EXPENSE	0.00	2413.09		2413.09					
915172	REVENUE	0.00</								

NO	NAME	DATE	TIME	PRICE	AMOUNT	STATUS
915132	DROSNJAK ZARKA	02/08/04	658	48092.05	1200	350.776
915133	0407770 YANIK	02/08/04	558	40349.56	1200	334.598
915134	RATKOVIC PITOMKA	02/08/04	548	38854.80	1200	323.796
915141	MIPALITOVIC JUDIT	02/08/04	538	36834.80	1200	309.111
915142	02/08/04	528	34814.80	1200	291.411	
915143	02/08/04	518	32800.80	1200	274.517	
915144	02/08/04	508	30814.80	1200	259.122	
915145	02/08/04	498	28834.80	1200	244.226	
915146	02/08/04	488	26868.76	1200	230.829	
915147	02/08/04	478	24921.76	1200	218.929	
915148	02/08/04	468	23091.76	1200	208.526	
915149	02/08/04	458	21378.72	1200	200.621	
915150	02/08/04	448	19778.72	1200	194.214	
915151	02/08/04	438	18298.68	1200	189.307	
915152	02/08/04	428	16934.64	1200	185.898	
915153	02/08/04	418	15684.60	1200	183.987	
915154	02/08/04	408	14548.56	1200	182.574	
915155	02/08/04	398	13526.52	1200	181.658	
915156	02/08/04	388	12618.48	1200	181.239	
915157	02/08/04	378	11824.44	1200	181.307	
915158	02/08/04	368	11144.40	1200	181.862	
915159	02/08/04	358	10578.36	1200	182.904	
915160	02/08/04	348	10126.32	1200	184.433	
915161	02/08/04	338	9788.28	1200	186.449	
915162	02/08/04	328	9564.24	1200	189.052	
915163	02/08/04	318	9454.20	1200	192.253	
915164	02/08/04	308	9458.16	1200	196.054	
915165	02/08/04	298	9576.12	1200	200.465	
915166	02/08/04	288	9808.08	1200	205.486	
915167	02/08/04	278	10164.04	1200	211.127	
915168	02/08/04	268	10646.00	1200	217.388	
915169	02/08/04	258	11266.96	1200	224.269	
915170	02/08/04	248	12028.92	1200	231.780	
915171	02/08/04	238	12944.88	1200	239.931	
915172	02/08/04	228	14016.84	1200	248.732	
915173	02/08/04	218	15246.80	1200	258.193	
915174	02/08/04	208	16636.76	1200	268.324	
915175	02/08/04	198	18186.72	1200	279.125	
915176	02/08/04	188	19906.68	1200	290.606	
915177	02/08/04	178	21796.64	1200	302.767	
915178	02/08/04	168	23856.60	1200	315.608	
915179	02/08/04	158	26086.56	1200	329.129	
915180	02/08/04	148	28486.52	1200	343.330	
915181	02/08/04	138	31056.48	1200	358.211	
915182	02/08/04	128	33796.44	1200	373.772	
915183	02/08/04	118	36706.40	1200	389.913	
915184	02/08/04	108	39786.36	1200	406.634	
915185	02/08/04	98	43036.32	1200	423.945	
915186	02/08/04	88	46456.28	1200	441.846	
915187	02/08/04	78	50046.24	1200	460.347	
915188	02/08/04	68	53806.20	1200	479.448	
915189	02/08/04	58	57736.16	1200	499.149	
915190	02/08/04	48	61846.12	1200	519.450	
915191	02/08/04	38	66136.08	1200	540.351	
915192	02/08/04	28	70606.04	1200	561.852	
915193	02/08/04	18	75256.00	1200	583.953	
915194	02/08/04	8	80086.96	1200	606.654	
915195	02/08/04	0	85096.92	1200	629.955	
915196	02/08/04	0	90286.88	1200	653.856	
915197	02/08/04	0	95656.84	1200	678.357	
915198	02/08/04	0	101206.80	1200	703.458	
915199	02/08/04	0	106926.76	1200	729.159	
915200	02/08/04	0	112816.72	1200	755.460	

300.00

STATE OF CALIFORNIA - DEPARTMENT OF REVENUE

STANJE PRIMENI K U R U L A T I V N I

PROJEKTOVANJE PROJEKTOVANJE PROJEKTOVANJE

918000	0.00	0.00	2417099.46	194766.44	811300.66	1344766.84	1102672.25	4089.43
918001	0.00	0.00	44034.72	30445.07	310441.97	37943.97	0.00	
918002	0.00	0.00	44034.72	30445.07	44034.72	44034.72	40732.12	
918003	0.00	0.00	80726.14	172.678	50726.14	1254.21	79146.03	
918004	0.00	0.00	30726.24	31053.96	31053.96	3281.27	68746.03	
918005	0.00	0.00	27788.82	2234.12	27788.82	2774.12	67584.06	
918006	0.00	0.00	32475.64	1204	32475.64	32475.64	61141.15	
918007	0.00	0.00	12154.87	911.46	12154.87	61141.15	11242.76	
918008	0.00	0.00	36801.22	2794.02	36801.22	6274.02	6177.42	
918009	0.00	0.00	30421.01	2877.72	30421.01	6274.02	6177.42	
918010	0.00	0.00	44034.72	30445.07	44034.72	44034.72	40732.12	

920000	0.00	0.00	427472.82	421472.82	421472.82	427472.82	0.00
920001	0.00	0.00	44034.72	30445.07	44034.72	44034.72	40732.12
920002	0.00	0.00	424144.42	424144.42	424144.42	424144.42	38316.13
920003	0.00	0.00	424144.42	424144.42	424144.42	424144.42	38316.13
920004	0.00	0.00	424144.42	424144.42	424144.42	424144.42	38316.13
920005	0.00	0.00	424144.42	424144.42	424144.42	424144.42	38316.13
920006	0.00	0.00	424144.42	424144.42	424144.42	424144.42	38316.13
920007	0.00	0.00	424144.42	424144.42	424144.42	424144.42	38316.13
920008	0.00	0.00	424144.42	424144.42	424144.42	424144.42	38316.13
920009	0.00	0.00	424144.42	424144.42	424144.42	424144.42	38316.13
920010	0.00	0.00	424144.42	424144.42	424144.42	424144.42	38316.13

920011	0.00	0.00	424144.42	424144.42	424144.42	424144.42	38316.13
920012	0.00	0.00	424144.42	424144.42	424144.42	424144.42	38316.13
920013	0.00	0.00	424144.42	424144.42	424144.42	424144.42	38316.13
920014	0.00	0.00	424144.42	424144.42	424144.42	424144.42	38316.13
920015	0.00	0.00	424144.42	424144.42	424144.42	424144.42	38316.13
920016	0.00	0.00	424144.42	424144.42	424144.42	424144.42	38316.13
920017	0.00	0.00	424144.42	424144.42	424144.42	424144.42	38316.13
920018	0.00	0.00	424144.42	424144.42	424144.42	424144.42	38316.13
920019	0.00	0.00	424144.42	424144.42	424144.42	424144.42	38316.13
920020	0.00	0.00	424144.42	424144.42	424144.42	424144.42	38316.13

920021	0.00	0.00	424144.42	424144.42	424144.42	424144.42	38316.13
920022	0.00	0.00	424144.42	424144.42	424144.42	424144.42	38316.13
920023	0.00	0.00	424144.42	424144.42	424144.42	424144.42	38316.13
920024	0.00	0.00	424144.42	424144.42	424144.42	424144.42	38316.13
920025	0.00	0.00	424144.42	424144.42	424144.42	424144.42	38316.13
920026	0.00	0.00	424144.42	424144.42	424144.42	424144.42	38316.13
920027	0.00	0.00	424144.42	424144.42	424144.42	424144.42	38316.13
920028	0.00	0.00	424144.42	424144.42	424144.42	424144.42	38316.13
920029	0.00	0.00	424144.42	424144.42	424144.42	424144.42	38316.13
920030	0.00	0.00	424144.42	424144.42	424144.42	424144.42	38316.13

920031	0.00	0.00	424144.42	424144.42	424144.42	424144.42	38316.13
920032	0.00	0.00	424144.42	424144.42	424144.42	424144.42	38316.13
920033	0.00	0.00	424144.42	424144.42	424144.42	424144.42	38316.13
920034	0.00	0.00	424144.42	424144.42	424144.42	424144.42	38316.13
920035	0.00	0.00	424144.42	424144.42	424144.42	424144.42	38316.13
920036	0.00	0.00	424144.42	424144.42	424144.42	424144.42	38316.13
920037	0.00	0.00	424144.42	424144.42	424144.42	424144.42	38316.13
920038	0.00	0.00	424144.42	424144.42	424144.42	424144.42	38316.13
920039	0.00	0.00	424144.42	424144.42	424144.42	424144.42	38316.13
920040	0.00	0.00	424144.42	424144.42	424144.42	424144.42	38316.13

920041	0.00	0.00	424144.42	424144.42	424144.42	424144.42	38316.13
920042	0.00	0.00	424144.42	424144.42	424144.42	424144.42	38316.13
920043	0.00	0.00	424144.42	424144.42	424144.42	424144.42	38316.13
920044	0.00	0.00	424144.42	424144.42	424144.42	424144.42	38316.13
920045	0.00	0.00	424144.42	424144.42	424144.42	424144.42	38316.13
920046	0.00	0.00	424144.42	424144.42	424144.42	424144.42	38316.13
920047	0.00	0.00	424144.42	424144.42	424144.42	424144.42	38316.13
920048	0.00	0.00	424144.42	424144.42	424144.42	424144.42	38316.13
920049	0.00	0.00	424144.42	424144.42	424144.42	424144.42	38316.13
920050	0.00	0.00	424144.42	424144.42	424144.42	424144.42	38316.13

920051	0.00	0.00	424144.42	424144.42	424144.42	424144.42	38316.13
920052	0.00	0.00	424144.42	424144.42	424144.42	424144.42	38316.13
920053	0.00	0.00	424144.42	424144.42	424144.42	424144.42	38316.13
920054	0.00	0.00	424144.42	424144.42	424144.42	424144.42	38316.13
920055	0.00	0.00	424144.42	424144.42	424144.42	424144.42	38316.13
920056	0.00	0.00	424144.42	424144.42	424144.42	424144.42	38316.13
920057	0.00	0.00	424144.42	424144.42	424144.42	424144.42	38316.13
920058	0.00	0.00	424144.42	424144.42	424144.42	424144.42	38316.13
920059	0.00	0.00	424144.42	424144.42	424144.42	424144.42	38316.13
920060	0.00	0.00	424144.42	424144.42	424144.42	424144.42	38316.13

Број регистарског
улошка регистарског
суда **1-17542-00**

Ознака и број
уписника суда **PI.1800/01**

PRIVREDNI SUB U PODGORICI

(Назив и седиште суда)

Предлагач: (Фирма
односно назив и
седиште правног лица
односно име и адреса
физичког лица) **"Telekom Crne Gore" A.D. - Podgorica**
Bulevar Lenjina br. 3. Podgorica

Предмет пријаве: **Povećanje i promjena strukture
akcijskog kapitala**

Уз пријаву прилажемо следеће исправе и доказе:

- 1) **Procjena vrijednosti imovine i kapitala "Telekom Crne Gore"**
- 2) **Odluka o uvajanju procjene vrijednosti imovine i kapitala
"Telekom Crne Gore" A.D. Podgorica na dan 31.12.2000. godine**
- 3) **Odluka o povećanju akcijskog kapitala i promjeni strukture kapitala
u "Telekom Crne Gore" A.D. Podgorica**
- 4) **Odluka o izmjenama i dopunama Statuta "Telekom Crne Gore" A.D.
Podgorica**
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)

ПРИЈАВА ЗА УПИС У СУДСКИ РЕГИСТАР
У ПОДГОРИЦИ
Пријавила: **303201**
Михаиловић Драгана
Број: **PI.1800/01**
Број пр. дела: **71**
Такса дан: **75** дина
Пријавио:

Предлажемо да се на основу ово пријаве и приложених исправа и доказа донесе решење о упису у судски регистар и решење достави предлагачу.

Драгана Михаиловић
Tatjana Sestovic

Име и презиме овлашћеног лица,
TELEKOM CRNE GORE
PODGORICA

1. Пријава за суд

Посл. бр. FI.1800/CI

Привредни

Подгоричи

Дијана Раићковић

суду

судија

као судија појединац у судскорегистарској правној ствари предлагача " TELE KOM CRNE GORE"
А.Д. Подгорича, ул. Булевар Ленјина бр.3. Подгорича.

ради уписа повећања протјеране вриједности акционарског капитала

услијед повећања номиналне вриједности акција и промјене структуре
акционарског капитала.

дана 9.07.2001. год., донео је

РЕШЕЊЕ

Усваја се захтев предлагача за упис у судски регистар и одрађује се упис у судски регистар, у регистарски уложак

бр. 1-17542-00 података садржаних у прилозима уз пријаву бр. 2.

који су саставни део овог решења.

Судија,

Дијана Раићковић

Дијана Раићковић


Врховног

Поука о правном леку: Против овог решења може се изјавити жалба, преко овог суда,

суду у Подгоричи, у року од 8 дана од дана достављања преписа решења.

3. Изворник решења



"Telekom Crne Gore" A.D. . Podgorica Ul. Bulevar Lenjina br. 3 . Podgorica		Прилог уз пријаву број	2
Број регистарског улошка регистарског суда и његово седиште		1-17542-00	
Ред. број	Фирма, односно назив и седиште, ознака регистра и број регистарског уписа, матични број и број рачуна оснивача односно име и адреса, лични број и број личне карте оснивача и члана	Број и датум акта о оснивању	Датум приступања
1	2	3	4
1	Država Republika Crna Gora	04.02.1999.	
2	Radnici akcionari	04.02.1999.	
3			
4			
5			
Уписани и уплаћени основни капитал; повећања, односно смањење основног капитала			
			

1. Прилог уз пријаву за суд

Облашћено лице потписује само прилог уз пријаву, а судија – прилог уз изворник решења и регистарски лист.

ОБРАЗЛОЖ: Прилог уз пријаву број 2



Издавач: ЈП Службени лист СРЈ, Београд
 Ознака за поруџбину: Обр. бр. 161531

Ред. број	Укупан износ улога оснивача и члана	Врста и обим одговорности за обавезе субјекта уписа	Датум иступања
5	0	7	8
1	Država RCG učestvuje sa 83 % kapitala ili 1.177.250 akcija što iznosi 329.630.439,00 DEM	do visine uložanih sredstava	
2	Zaposleni učestvuju sa 17 % kapitala ili 241.125 akcija što iznosi 67.514.668,00 DEM	do visine uložanih sredstava	
3			
4			
5			
Уписани и уплаћени основни капитал; повећања, односно смањњева основног капитала			
			

1. Прилог уз пријаву за суд

Овлашћено лице потписује само прилог уз пријаву, а судија – прилог уз изворник решења и регистарски лист.

ОБРАЗАЦ: Прилог уз пријаву број 2



"Telekom Crne Gore" A.D. . Podgorica
Ul. Bulevar Lenjina br. 3 . Podgorica

Регистарски
лист
број

2

Број регистарског улошка регистарског суда
и његово седиште

1-17542-00

Ред. број	Фирма, односно назив и седиште, ознака регистра и број регистарског уписа, матични број и број рачуна оснивача односно име и адреса, лични број и број личне карте оснивача и члана	Број и датум акта о оснивању	Датум приступања
1	2	3	4
1	Država Republika Crna Gora	04.02.1999.	
2	Radnici akcionari	04.02.1999.	
3			
4			
5			
Уписани и уплаћени основни капитал; повећања односно смањења основног капитала			

2. Регистарски лист

Овлашћено лице потписује само прилог уз пријаву, а судија – прилог уз извозник решења и регистарски лист.

ОБРАЗАЦ: Регистарски лист број 2



Издавач: ЈП Службени лист СР, Београд
Ознака за поручину: Обр. бр. 161531

Ред број	Укупан износ улога оснивача и члана	Врсте и обим одговорности за обавезе субјекта уписа	Датум иступања
5	6	7	8
1	Država RCG učestvuje sa 83 % kapitala ili 1.177.250 akcija što iznosi 329.630.438,00 DEM	do visine uloženih sredstava	
2	Zaposleni učestvuju sa 17 % kapitala ili 241.125 akcija što iznosi 67.514.668,00 DEM	do visine uloženih sredstava	
3			
4			
5			

Уписани и уплаћени основни капитал, повећање, односно смањење основног капитала

Судија,
Mijana Raičković

Mijana Raičković
2. Регистарски лист

Овлашћено лице потписује само трилог уз пријаву, а судија – прилог уз изворник решења и регистарски лист.

ОБРАЗАЦ: Регистарски лист број 2



"Telekom Crna Gora" D.O.O. Podgorica Bulevar Lenjina br. 3, Podgorica		Прилог уз решење број	2
Број регистарског уписа, регистрационог суда и његово седиште		1-17542-00	
Ред. број	Фирма, односно назив и седиште, ознака регистра и број регистарског уписа, матични број и број рачуна оснивача односно име и адреса, лични број и број лично карте оснивача и члана	Број и датум акта о оснивању	Датум приступања
1	2	3	4
1	Država Republika Crna Gora	04.02.1999.	Б
2	Radnici akcionari	04.02.1999.	Б
3			Б
4			Б
5			
Уписани и уплаћени основни капитал: повећање, односно смањење основног капитала			

Овлашћено лице потписује сам прилог уз пријаву, а судија прилог уз изворник решења и регистарски лист.

3. Прилог уз изворник решења

Овлашћено лице потписује сам прилог уз пријаву, а судија прилог уз изворник решења и регистарски лист.

ОБРАЗАЦ: Прилог уз решење број 2

3 (три) истоветна копија

Ред. број	Укупан износ улога оснивача и члана	Врста и обим одговорности за обавезе субјекта уписа	Датум иступања
5	6	7	8
1	Država RCG učestvuje sa 85 % kapitala ili 1.177.250 akcija što iznosi 329.630.438,00 DEM	do visine uložених sredstava	
2	Zaposleni učestvuju sa 17 % kapitala ili 241.125 akcija što iznosi 67.514.668,00 DEM	do visine uložених sredstava	
3			
4			
5			

Уписани и уплаћени основни капитал; повећање, односно смањење основног капитала

Судија,

Дјана Рајићковић

Дјана Рајићковић

3. Прилог уз изворник решења

Овлашћено лице потписује само прилог уз пријаву, а судија – прилог уз изворник решења и регистарски лист.

ОБРАЗАЦ: Прилог уз решење број 2



Издавач: ЈП Службени лист СРЈ, Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 161531

Назив и седиште суда	Ознака и број решења суда	Датум
Privredni sud u Podgorici	PI.1800/01	9.07.2001

Sl. list SRJ Beograd
(назив и седиште службеног листа)

у Београду

Молимо вас да објавите ниже наведени оглас, на трошак странке

ОГЛАС ГЛАСИ:

Privredni sud u Podgorici

PI.1800/01

решењем бр.

уписао је у судски регистар, у регистарском улошку бр.

1-17542 -00

(фирма и седиште субјекта уписа)

следеће податке:

Повећање акцијског капитала и промена структуре капитала у

Telekom-u Crne Gore A.D. - Podgorica, tako da isti sada iznosi

397.145.106,00 DEM.

9.07.01

Судија,
Dijana Raičković

Telekom Crne Gore a.d. Podgorica
SKUPŠTINA

ODLUKA

O

**USVAJANJU PROCJENE VRIJEDNOSTI IMOVINE I KAPITALA
TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA
NA DAN 31.12.2000. GODINE**

Podgorica, jun 2001. godine

Na osnovu člana 43 Statuta i predloga Upravnog odbora od 02.03.2001. godine, Skupština Društva je na sjednici od 18.06.2001. godine donijela

ODLUKU
O
USVAJANJU PROCJENE VRIJEDNOSTI IMOVINE I KAPITALA
TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA NA DAN 31.12.2000. GODINE

I

Usvaja se procjena vrijednosti imovine i kapitala Telekom Crne Gore a.d. Podgorica na dan 31.12.2000. godine uradjena od strane ovlaštenog procjenjivača firme »Connecting« d.o.o. Podgorica u iznosu od 429.463.516 DEM (i slovima: četiristodvadesetdevetmilionačetiristoše-zdesettrihiljadepetstošesnaest DEM).

II

Usvaja se procjena vrijednosti osnovnog kapitala »Telekom Crne Gore« a.d. Podgorica u iznosu od 397.145.106 DEM (i slovima: tristadevedeset-sedammilionastočtrdsetpethiljadastošest DEM), od čega je:

- kapital akcionara 67.514.668 DEM odnosno 17%
- državni kapital 329.630.438 DEM odnosno 83%

III

Ekonomsko finansijski sektor »Telekom Crne Gore« a.d. Podgorica, saglasno ovoj Odluci, izvršice potrebna knjiženja.

IV

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se gen. direktor »Telekom Crne Gore« a.d. Podgorica.

Broj: 02-4626

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
TELEKOM CRNE GORE A.D.
Prof. dr Vujica Lazović



The stamp is circular with the text 'TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA' around the perimeter. In the center, there is a logo with the word 'NELECOM' and 'crna gora' below it. A handwritten signature is written over the stamp.

REPUBLIKA CRNA GORA
AGENCIJA CRNE GORE ZA PRESTRUKTURIRANJE
PRIVREDE I STRANA ULAGANJA

Broj: 01-765
Podgorica, 06.06.2001. god.

Na osnovu Uputstava o sadržini izvještaja o procjeni vrijednosti preduzeća sa metodologijom procjene i programa transformacije ("Sl. list RCG", br. 16/92) daje se sljedeće :

PRETHODNO STRUČNO MIŠLJENJE
NA OBRAČUN AKCIJSKOG KAPITALA "TELEKOM CRNE GORE" -
PODGORICA

"Telekom Crne Gore", A.D., - Podgorica je za svrhu transformacije izvršilo procjenu vrijednosti preduzeća. Nakon kontrole procjene vrijednosti preduzeća i izvršene diobe JPTT saobraćaja Crne Gore na Telekom i Poštu Crne Gore, utvrđena je procijenjena vrijednost kapitala Telekom Crne Gore u vrijednosti od 1.563.223.348,11 din na dan 30.06.1997. god.

Osnov za izdavanje akcija zaposlenima je gore navedena vrijednost. Ukupan akcijski kapital iznosi na dan 30.06.1997. god. 1.647.252.000 din, odnosno 411.813.000 DEM, i podijeljen je na 1.359.119 akcija, pri čemu je vrijednost jedne akcije 303 DEM (1 DEM=4,00 din). Po upisu akcija obračun akcijskog kapitala po akcionarima je sljedeći:

R.B.	AKCIONARI	KAPITAL (000 DIN)	KAPITAL (000 DEM)	AKCIJE	UČEŠĆE
1.	RADNICI	220.425	55.106	181.869	13,39%
1.1	- besplatne akcije	64.985	16.246	53.618	3,95%
1.2	- besplatne akcije (popusti na povlašćene)	155.440	38.860	128.251	9,44%
2.	Država	1.426.827	356.707	1.177.250	86,61%
3=1+ 2	UKUPNO	1.647.252	411.813	1.359.119	100,00%

Ovo prethodno stručno mišljenje daje se u postupku transformacije preduzeća i prestaje da važi Prethodno stručno mišljenje br. 02-1007/2 97.

DIREKTOR
Branko Vučković

**AGENCIJA CRNE GORE ZA PRESTRUKTURIRANJE PRIVREDE
I STRANA ULAGANJA - PODGORICA**

TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA

I Z V J E Š T A J

Komisije za sprovođenje zaključka Upravnog odbora Telekom Crne Gore a.d. Podgorica sa sjednice od 28.05.2001. godine povodom Informacije o utvrđivanju broja akcija i vlasničke strukture akcionarskog kapitala Telekom Crne Gore a.d. Podgorica

Podgorica, juna 2001. godine

AGENCIJA CRNE GORE ZA PRESTRUKTURIRANJE
PRIVREDE I STRANA ULAGANJA - PODGORICA
Broj: 01-769

TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA
Broj: 04-5013

IZVJEŠTAJ

Komisije za sprovođenje zaključka Upravnog odbora Telekom Crne Gore a.d. Podgorica sa sjednice od 28.05.2001.godine povodom Informacije o utvrđivanju broja akcija i vlasničke strukture akcionarskog kapitala Telekom Crne Gore a.d. Podgorica.

Upravni odbor Telekom Crne Gore a.d. Podgorica na sjednici održanoj 28.05.2001.godine u povodu tačke 5. Predloga dnevnog reda - Razmatranje informacije o utvrđivanju broja akcija i vlasničke strukture akcionarskog kapitala Telekom Crne Gore a.d. Podgorica zaključio je da se obrazuje komisija u sastavu: Direktor Telekom Crne Gore a.d. Podgorica, predsjednik Sindikata Telekom Crne Gore M.Pajović i predstavnici Agencije Crne Gore za prestrukturiranje privrede i strana ulaganja - direktor B. Vujović i pomoćnik direktora dr.D. Janković sa zadatkom da uradi izvještaj o utvrđivanju broja akcija i vlasničkoj strukturi akcionarskog kapitala Telekom Crne Gore do 01.06.2001.godine.

Odnosna Komisija je obavila zadatak o čemu podnosi izvještaj kako slijedi:

- 1) Uvidom u raspoloživu dokumentaciju povodom transformacije - podjele preduzeća i utvrđivanja akcijskog kapitala utvrđeno je da je kod obračuna upisanih akcija zaposlenih korišćen zvanični kurs: 1 DM - 3,3 din. umjesto tržišnog kursa koji je iznosio 1 DM = 4,00 din. u kom smislu je izvršena korekcija obračuna na dan 30.06.1997.godine koja korekcija glasi:

STANJE 30.06.1997.

AKCIONARI	Kapital (000 DIN)	Kapital (000 DEM)	AKCIJE	
Radnici	220.425	55.106	181.869	13,39 %
Besplatno	64.985	16.246	53.618	3,95 %
Povlašćeno	155.440	38.860	128.251	9,44 %
DRŽAVA	1.426.827	356.707	1.177.250	86,61 %
UKUPNO:	1.647.252	411.813	1.359.119	100,00 %

I akcija	303 DEM
I DEM =	4 DIN
Povlašćene akcije	128.251 broja akcija
Otplata (dokapitalizacija)	66.529 broja akcija
Popust	61.722 broja akcija
Procjena vrijednost	1.563.250.000 DIN
Procijenjena vrijednost	390.815.000 DEM
Dokapitalizacija	80.633.148 DIN
Dokapitalizacija	20.158.287 DEM

2. Uvidom u dokumentaciju konstatovane su promjene u broju akcija u periodu od 30.06.1997. godine do 31.12.2000. godine u odnosu na upisane besplatne akcije i akcije pod povlašćenim uslovima, po osnovu odustajanja od otpлата i po osnovu podjele dividende emisijom novih akcija tako da struktura kapitala i broj akcija iznose:

Red.br.	Osnov sticanja akcija	Br. akcija
1	Besplatne akcije	53.618
2	Upisane akcije pod povlašćenim uslovima	128.251
2.1.	Otplata	66.529
2.2.	Popust	61.722
3	Ostvarene akcije pod povlašćenim uslovima	187.507
3.1.	Otplate	26.354
3.2.	Popust	61.722
3.3.	Otplata iz dividende	99.431
4	Svega akcije zaposlenih (1+2)	241.125
5	Državne akcije	1.177.250
6	Ukupno (4+5)	1.418.375

3. Stanje obračuna akcijskog kapitala na dan 31.12.2000. godine je sljedeće:

Red.br.	A k c i o n a r i	Kapital u 000 DEM	u DEM	
			Akcije	Struktura
1	Zaposleni	67.515	241.125	17,00%
1.1.	Besplatne akcije	15.013	53.618	3,78%
1.2.	akcije iz popusta	17.282	61.722	4,35%
1.3.	akcije iz otplate	35.220	125.785	8,87%
2	Država	329.630	1.177.250	83,00%
3	Ukupno (1+2)	397.145	1.418.375	100,00%

4. Na osnovu saopštenih konstatacija iz ovog Izvještaja, Komisija predlaže sljedeće aktivnosti i to:

- a) Izmjenu od strane Agencije Crne Gore za prestrukturiranje i strana ulaganja prethodnog stručnog mišljenja za obračun akcijskog kapitala - akta br. 02-666 od 16.05.2001. godine u svemu prema ovom Izvještaju;
- b) Izmjenu Odluke bivšeg preduzeća JP PTT saobraćaja Crne Gore a.d. Podgorica br. 08-6210/3 od 26.12.1997. godine koju izmjenju Odluke treba da obezbijedi pravni sledbenik pomenutog bivšeg preduzeća - Telekom Crne Gore a.d. Podgorica,
- c) Izmjenu Odluke o transformaciji bivšeg preduzeća PTT saobraćaja Crne Gore a.d. Podgorica saglasno ovom Izvještaju.
- d) Izmjenu Statuta Telekom Crne Gore a.d. Podgorica u dijelu utvrđivanja osnovnog kapitala i akcija, sve prema ovom Izvještaju.
- e) Potvrđivanje novoutvrđene strukture vlasništva kapitala Telekom Crne Gore a.d. Podgorica kroz Izvještaj angažovanog revizora.
- f) Potrebne izmjene upisa u sudski registar podataka koji se odnose na kapital Telekom Crne Gore a.d. Podgorica.

5. Predmetni Izvještaj dostaviti Upravnom odboru Telekom Crne Gore a.d. Podgorica radi razmatranja i upućivanja na verifikaciju Skupštini Telekom Crne Gore a.d. Podgorica zakazanoj za 18.06.2001. godine.

U Podgorici, 06.06.2001.g.

ZA AGENCIJU:

Direktor,
Branko Vuković

Pomoćnik direktora,
Dr. Dragoljub Janković

ZA TELEKOM:

Direktor,
Iusuf Fetahović

Predsjednik Sindikata,
Miodrag Pajović

Na osnovu člana 43. Statuta Skupština Telekom Crne Gore a.d. Podgorica na svojoj 11 sjednici održanoj 18.06.2001. godine, donijela je

ODLUKU

O

POVEĆANJU AKCIJSKOG KAPITALA I PROMJENI STRUKTURE KAPITALA U TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA

I

Osnivački kapital u Telekom Crne Gore a.d. Podgorica mijenja se tako da iznosi 397.145.106,00 DEM (i slovima: tristadevedesetsedam milionastočetrdesetpet hiljada stošest DEM) od čega:


- kapital Države **329.630.438,00 DEM**
(i slovima: tristadvaćdesetdevet miliona šestotrideset hiljada četiristotrideset osam DEM),
83% odnosno 1.177.250 akcija.

- kapital radnika akcionara **67.514.668,00 DEM**
(i slovima: šezdesetsedam milionapetstočetnaest hiljada šestošezdeset osam DEM),
17%, odnosno 241.125 akcija.

II

Generalni direktor Telekom Crne Gore a.d. Podgorica preduzeće potrebne mjere prijave za upis u sudski registar promjene osnivačkog uloga.

Broj: 02-4626



OBRAZLOŽENJE

U odnosu na svojevremeno izvršeni upis organizovanja Telekom Crne Gore a.d. Podgorica po osnovu podjele bivšeg JP PTT saobraćaja Crne Gore Podgorica (Fi. br. 5490/98 od 31.12.1998. godine) nastale su određene promjene na vrijednost imovine Telekom Crne Gore a.d. Podgorica koje su rezultat:

- detaljne podjele imovine sa Pošta Crne Gore d.o.o. Podgorica;
- izgradnje mjesnih TT mreža sredstvima građana koje su ustupljene Telekom Crne Gore a.d. Podgorica;
- izgradnje novih telekomunikacionih objekata od strane samog Telekom Crne Gore a.d. Podgorica.

U odnosnom periodu bilo je takodje nužno izvršiti procjenu imovine Telekom Crne Gore a.d. Podgorica obzirom da koeficijenti za revalorizaciju vrijednosti imovine i kapitala nijesu bili adekvatni kretanjima stvarnih cijena na tržištu.

U cilju sveobuhvatne procjene imovine na kraju 2000. godine Telekom Crne Gore a.d. Podgorica je angažovao nezavisnog procjenjivača »CONNECTING« d.o.o. Podgorica – Agenciju za istraživačko razvojne i projektantske usluge, koji procjenjivač je izvršio procjenu vrijednosti imovine i kapitala Telekom Crne Gore a.d. Podgorica i utvrdio da stalna imovina Telekom Crne Gore a.d. Podgorica iznosi 397.145.106,00 DEM. Takodje su konstatovani određeni propusti u utvrđivanju prava radnika na akcionarski kapital što je uzrokovalo formiranje posebne komisije sastavljene od predstavnika Agencije za prestrukturiranje privrede i strana ulaganja i Telekom Crne Gore a.d. Podgorica na bazi čijih izvještaja je Skupština Telekom Crne Gore a.d. Podgorica donijela Odluku o usvajanju procjene vrijednosti imovine i kapitala Telekom Crne Gore a.d. Podgorica sa stanjem da dan 31.12.2000. godine.

Slijedom navedenog bilo je potrebno da Skupština Telekom Crne Gore a.d. Podgorica ovom Odlukom utvrdi stanje osnivačkog kapitala i njegovu strukturu kako je to bliže naznačeno u samoj Odluci. Saglasno ovom Skupština Telekom Crne Gore a.d. Podgorica je takodje donijela potrebne Izmjene i dopune Statuta Telekom Crne Gore a.d. Podgorica.

Telekom Crne Gore a.d. Podgorica
SKUPŠTINA

ODLUKA
O
IZMJENAMA I DOPUNAMA
STATUTA TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA

Podgorica, juna 2001. godine

Na osnovu člana 43 stav 1 tačka 1 Statuta, Skupština Telekom Crne Gore a.d. Podgorica na sjednici održanoj 18.06.2001. godine, donijela je

ODLUKU
O
IZMJENAMA I DOPUNAMA
STATUTA TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA

Član 1

Član 31 mijenja se i glasi:

»Upisani kapital Društva iznosi 397.145.106,00 DEM
(i slovima: tristadevedesetsedammilionastočetrdesetpethiljadastošest DEM) i u potpunosti je uplaćen na dan donošenja ovog Statuta, od čega je:

- kapital države 329.630.438,00 DEM odnosno 83%
- kapital radnika akcionara 67.515.668,00 DEM odnosno 17%.«

Član 2

Član 32 mijenja se i glasi:

»Kapital Društva podijeljen je na 1.418.375 akcija na ime čija je pojedinačna nominalna vrijednost 280,00 DEM od kojih svaka ima svoj redni broj i registrovana je u dematerijalizovanoj formi u okviru registra Društva koji se nalazi u sjedištu Društva.«

Član 3

Član 33 briše se.

Član 4

Član 35 stav 2 briše se.

Član 5

Član 37 briše se.

Član 6

Član 39 stav 2 briše se.

Član 7

Član 46 mijenja se i glasi:

»Skupštinu čine predstavnici državnog kapitala i akcionari – vlasnici akcija (zaposleni, ranije zaposleni i penzioneri).

Pravo na neposredno učešće i na odlučivanje na sjednici Skupštine imaju predstavnici državnog kapitala i akcionari koji posjeduju najmanje 60.000 akcija, a akcionari koji posjeduju manje od navedenog broja akcija učestvuju u odlučivanju preko svog punomoćnika.

Više imalaca akcija mogu da se udruže i imenuju zajedničkog punomoćnika za rad i odlučivanje u Skupštini kako bi ostvarili potreban broj glasova za učešće i odlučivanje na sjednici Skupštine.

Punomoćnik iz stava 2 i 3 ovog člana ne može biti član Upravnog odbora, generalni direktor ili član Nadzornog odbora ovog Društva.«

Član 8

Poslije člana 46 dodaje se novi član 46 a koji glasi:

»Član 46 a

Punomoćje za učešće u odlučivanju na sjednicama Skupštine dato u smislu člana 46 ovog Statuta smatra se trajnim dok davalac punomoćja ne odluči da ga opozove izjavom o opozivu.

Davalac punomoćja može odlučiti da drugo lice ovlasti za učešće u odlučivanju na sjednici Skupštine davanjem novog punomoćja tom licu kojim se istovremeno i automatski opoziva prethodno dato punomoćje.

Punomoćje, izjavu o opozivu i punomoćje kojim se automatski opoziva prethodno punomoćje, davaoci punomoćja su dužni da dostave nadležnoj službi Društva najkasnije 20 dana prije održavanja sjednice Skupštine.

Punomoćnici ne mogu dobijena punomoćja prenositi na treća lica.«

Član 9

Član 47 2 briše se.

Član 10

U članu 48 dodaje se novi stav 2 koji glasi:

Telekom Crne Gore a.d. Podgorica
SKUPŠTINA

ODLUKA

O

**POVEĆANJU AKCIJSKOG KAPITALA
I PROMJENI STRUKTURE KAPITALA
U TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA**

Podgorica, juna 2001. godine

Број регистарског улошка регистарског суда
1-17542-00

Ознака и број уписника суда
Fi. 5490/99

PRIVREDNI SUD U PODGORICI

(Назив и седиште суда)

Предлагач: (Фирма односно назив и седиште правног лица односно име и адреса физичког лица)
"TELEKOM CRNE GORE" a.d. Podgorica
Bul. Lenjina br. 3 - Podgorica

Предмет пријаве:
Osnivanje TELEKOM CRNE GORE A.D. Podgorica

Уз пријаву прилажемо следеће исправе и доказе

- 1) Odluka o podjeli JP PTT saobraćaja CG, br. 08-7420 od 28.10.1998.godine
- 2) Odluka o davanju saglasnosti na statusnu promjenu JP PTT br. 02-5942 od 12.11.1998.
- 3) Odluka o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti br. 02-5942/2 od 18.02.1999.god.
- 4) Diobeni bilans JP PTT saobraćaja Crne Gore
- 5) Statut Telekom Crne Gore - A.D. Podgorica
- 6) Saglasnost na Statut Vlade Republike CG br. 02-360/5 od 19.02.1999.godine
- 7) Potvrda o uplati osnivačkog uloga Montenegrobanka - A.D. Podgorica
- 8) Odluka o postavljenju direktora br. 06-604/1 od 4.02.1999.godine
- 9) Saglasnost Vlade RCG na Odluku o postavljenju br. 02-360/5 od 19.02.1999.god.
- 10) Ovjeren potpis lica ovlašćenog za zastupanje
- 11) Dokaz o prijavi MUP-u Crne Gore - CB Podgorica

Предлажемо да се на основу ове пријаве и приложених исправа и доказа доноси решење о упису у судски регистар и решење достази предлагачу.

12. Fotokopija IK direktora
13. Osnov korišćenja sjedišta društva.

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
10.03.1999
Fi. 5490/99
Име и потпис овлашћеног лица

Handwritten signature

30.03 99

Handwritten signature: КРАЊИЋИЈА БЕЉИЊИЋ

1. Пријава за суд

Fi. 5490/98

Посл. бр.

Privredni

Podgorici

Mr Ljiljana Simović

суд у

судија

као судија појединац у судскорегистарској правној ствари предлагача
TELEKOM CRNE GORE AKCION-
ARSKO DRUŠTVO PODGORICA, ul. Bulevar Lenjina br. 3.

organizovanja Telekom Crne Gore Akcionarsko društvo Podgorica,
ради уписа
ul. Bulevar Lenjina br. 3. nastale podjelom JP PTT SAOBRAČA CRNE GORE,
Podgorica, ul. Braće Zlatičanina br. 2, na dva nova pravna subjekta

31.12.1998.g

дана донео је

РЕШЕЊЕ

Усваја се захтев предлагача за упис у судски регистар и одређује се упис у судски регистар, у регистарски уложак

1-17542-00

1, 2, 3 и 4

бр., података садржаних у прилозима уз пријаву бр.

који су саставни део овог решења.

Судија

Mr Ljiljana Simović

Ljiljana Simović

Vrhovnom


Поштом о правном леку: Против овог решења може се изјавити жалба, преко овог суда.

Podgorici

суду у у року од 8 дана од дана достављања преписа решења.

3. Изворник решења



Фирма и седиште subjekta upisa	"TELEKOM CRNE GORE" - AKCIONARSKO DRUŠTVO-PODGORICA Ul. Bulevar Lenjina br. 3 Podgorica	Прилог уз пријаву број	1
Број регистарског улога регистрационог суда и његово седиште	1-17542-00		
1.	Фирма и седиште subjekta upisa и његов магични број		
	"TELEKOM CRNE GORE" - AKCIONARSKO DRUŠTVO PODGORICA Ul. Bulevar Lenjina br. 3 Podgorica		
2.	Овлашћење subjekta upisa у правном промету		
	Neograničena ovlašćenja i istupa - u svoje ime i za svoj račun - u svoje i za tuđj račun - u tuđe ime i za tuđj račun		
3.	Врста и обим одговорности за обавезе subjekta upisa у правном промету и врста и обим одговорности за обавезе других subjekata		
	Potpuna odgovornost - cjelokupnom svojom imovinom		
4.	Одговорност оснивача за обавезе subjekta upisa		
	Osnivač ne odgovara za obaveze društva a snosi rizik poslovanja društva do visine svog uloga		
Следи наставак број:	Име и потпис овлашћеног лица,  1. Прилог уз пријаву за суд		

Овлашћено лице потписује само прилог уз пријаву, а судија – прилог уз изворник решења и регистарски лист

ОБРАЗАЦ: Прилог уз пријаву број 1



Издавач: ЈБ1 Службени лист СРЈ, Београд

Ознака за коришћење: Обр. бр. 101521 - 456/08.


U. Bulevar Lantjina br. 3 Podgorica

"TELEKOM ERNE GORE" - AKCIONARSKO DRUŠTVO PODGORICA
U. Bulevar Lantjina br. 3 Podgorica

Keopranjena ovlaštenja i istupa
- u svoje ime i za svoj račun
- u svoje i za tuđ račun
- u tuđe ime i za tuđ račun

Popuna odgovornost - ožaložupna svojom imovinom

Garantirano odgovornost za opasnost društva a emosi rizik poslovanja društva da
vlasnik svoje uloge



Фирма и седиште subjekta уписа		"TELEKOM CRNE GORE" - AKCIONARSKO DRUŠTVO - PODGORICA Ul. Bulevar Lenjina br. 3 Podgorica		Регистарски лист број	1
Број регистарског улошка регистарског суда и његово седиште		1-17548-00			
Датум уписа	Ознака и број решења	Број уписа	Назив суда		
31.12.1998.	Fi. 5490/98	1	Privredni sud u Podgorici		
1.	Фирма и седиште subjekta уписа и његов матични број				
"TELEKOM CRNE GORE" - AKCIONARSKO DRUŠTVO - PODGORICA Ul. Bulevar Lenjina br. 3 Podgorica					
2.	Овлашћење subjekta уписа у правном промету				
Neograničena ovlašćenja i istupa - u svoje ime i za svoj račun - u svoje i za tuđj račun - u tuđe ime i za tuđj račun					
3.	Врста и обим одговорности за обавезе subjekta уписа у правном промету и врста и обим одговорности за обавезе других subjekata				
Potpuna odgovornost - cjelokupnom svojom imovinom					
4.	Одговорност оснивача за обавезе subjekta уписа				
Osnivač ne odgovara za obaveze društva a snosi rizik poslovanja društva do visine svog uloga					
					Судија <i>Mr. Milijana Simović</i> Mr. Milijana Simović
Следи наставак број:				2. Регистарски лист	

Овлашћено лица потписује само прилог уз пријаву, а судија — прилог уз изворник решења и регистарски лист.

ОБРАЗАЦ: Регистарски лист број 1



Фирма и седиште subjekta уписа	"TELEKOM CRNE GORE" - AKCIONARSKO DRUŠTVO - PODGORICA Ul. Bulevar Lenjina br. 3 Podgorica			Прилог уз решење број	1
Број регистарског улошка регистарског суда и његово седиште		1-17548-00			
Датум уписа	Ознака и број решења	Број уписа	Назив суда		
31.12.1998.г	Fi.5490/98	1	Privredni sud u Podgorici		
1.	Фирма и седиште subjekta уписа и његов матични број				
"TELEKOM CRNE GORE" - AKCIONARSKO DRUŠTVO - PODGORICA Ul. Bulevar Lenjina br. 3 Podgorica					
2.	Овлашћење subjekta уписа у правном промету				
Neograničena ovlašćenja i istupa - u svoje ime i za svoj račun - u svoje i za tuđj račun - u tuđe ime i za tuđj račun					
3.	Врста и обим одговорности за обавезе subjekta уписа у правном промету и врста и обим одговорности за обавезе других subjekata				
Potpuna odgovornost - cjelokupnom svojom imovinom					
4.	Одговорност оснивача за обавезе subjekta уписа				
Osnivač ne odgovara za obaveze društva a nosi rizik poslovanja društva do visine svog uloga					
Следи наставак број:					3. Прилог уз изворник решења

Судија,
Mr Ljiljana Simović

Овлашћено лице потписује само прилог уз пријаву, а судија — прилог уз изворник решења и регистарски лист.

ОБРАЗАЦ: Прилог уз решење број 1




Издавач: ЈП Службени лист СРЈ, Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 161521

Ред. број	Укупан износ улога оснивача и члана	Врста и обим одговорности за обавезе субјекта уписа	Датум иступања
5	6	7	8
1	Država RCG učestvuje sa 89,14% kapitala što iznosi 1.393.986.000,00 dinara br. akcija 1.393.986 kao i 10.000 USA \$ osnivačkog uloga	do visine uložених средстава	
2	Besplatno akcija 53.871 akcija	Akcionar odgovara za obaveze Društva do visine akcija koje posjeduje	
3	Povlašćene akcije 179.571 akcija	Akcionar odgovara za obaveze Društva do visine akcija koje posjeduje	
4			
5			

Уписани и уплаћени основни капитал; повећање, односно смањење основног капитала

10.000 USA \$ = 104.702,00 din.

Име и потпис овлашћеног лица:



1. Прилог уз пријаву за суд

Овлашћено лице потписује само прилог уз пријаву, а судија — прилог уз изворник решења и регистарски лист.

ОБРАЗАЦ: Прилог уз пријаву број 2



Издавач: НИУ Службени лист СРЈ, Београд
Ознака за поруцину: Обр. бр. 181521

TELEKOM CRNE GORE AKCIONARSKO DRUŠTVO - FODGORICA Ul. Bulevar Lenjina br. 3 Podgorica		Прилог уз пријаву број	2
Број регистарског улошка регистарског суда и његово седиште		1-17542-00	
Ред. број	Фирма, односно назив и седиште, ознака регистре и број регистарског уписа, матични број и број рачуна оснивача односно име и адреса, лични број и број личне карте оснивача и члана	Број и датум акта о оснивању	Датум приступања
1	2	3	4
1	DRŽAVA REPUBLIKA CRNA GORA	4.02.1999.	
2	RADNICI AKCIONARI (besplatne akcije)	4.02.1999.	
3	RADNICI AKCIONARI (akcije pod povlašćenim uslovima)	4.02.1999.	
4			
5			
Уписани и уплаћени основни капитал, повећање, односно смањење основног капитала			

1. Прилог уз пријаву за суд

Овлашћено лице потписује само прилог уз пријаву, а судија — прилог уз изворник решења и регистарски лист.

ОБРАЗЛОЖ: Прилог уз пријаву број 2



Издавач: НИУ Службени лист СРЈ, Београд
Ознака за поруку: Обр. бр. 161531

TELEKOM CRNE GORE AKCIONARSKO DRUŠTVO - PODGORICA Ul. Bulevar Lenjina br. 3 Podgorica		Регистарски лист број	2
Број регистарског улошка регистарског суда и његово седиште		1-17542-00	
Ред. број	Фирма, односно назив и седиште, ознака регистра и број регистарског уписа, матични број и број рачуна оснивача, односно име и адреса, лични број и број личне карте оснивача и члана	Број и датум акта о оснивању	Датум приступања
1	2	3	4
1	DRŽAVA REPUBLIKA CRNA GORA	4.02.1999.	
2	RADNICI AKCIONARI (besplatne akcije)	4.02.1999.	
3	RADNICI AKCIONARI (akcije pod povlašćenim uslovima)	4.02.1999.	
4			
5			
Уписани и уплаћени основни капитал; повећање, односно смањење основног капитала			

2. Регистарски лист

Овлашћено лице потписује само прилог уз пријаву, а судија – прилог уз изворник решења и регистарски лист.

ОБРАЗАЦ: Регистарски лист број 2



Издавач: НИУ Службени лист СРЈ, Београд
 Ознака за поруџбину: Обр. бр. 161531

Ред. број	Укупан износ улога оснивача и члана	Врста и обим одговорности за обавезе субјекта уписа	Датум иступања
5	6	7	8
1	Država RCG učestvuje sa 89,14% kapitala što iznosi 1.393.386.000,00 dinara br. akcija 1.393.386 kao i 10.000 USA \$ osnivačkog uloga	do visine uloženih sredstava	
2	Бесплатне акције 53.871 акција	Акционар одговара за обавезе Друштва до висине акција које поседује	
3	Повлашћене акције 179.571 акција	Акционар одговара за обавезе Друштва до висине акција које поседује	
4			
5			

Уписани и уплаћени основни капитал; повећање, односно смањење основног капитала

10.000 USA \$ = 104.702,00 din.

Судија,
Mr Ljiljana Simović

2. Регистарски лист

Овлашћено лице потписује само прилог уз пријаву, а судија — трилог уз изворник решења и регистарски лист.

ОБРАЗАЦ: Регистарски лист број 2



Издавач: НИУ Службени лист СРЈ, Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 161531

TELEKOM CRNE GORE AKCIONARSKO DRUŠTVO - PODGORICA

Ul. Bulevar Lenjina br. 3 Podgorica

Прилог уз
решење
број

2

Број регистарског улога регистарског суда
и његово седиште

1-17542-00

Ред. број	Фирма, односно назив и седиште, ознака регистра и број регистарског уписа, матични број и број рачуна оснивача односно име и адреса, лични број и број личне карте оснивача и члана	Број и датум акта о оснивању	Датум приступања
1	2	3	4
1	DRŽAVA REPUBLIKA CRNA GORA	4.02.1999.	
2	RADNICI AKCIONARI (besplatne akcije)	4.02.1999.	
3	RADNICI AKCIONARI (akcije pod povlašćenim uslovima)	4.02.1999.	
4			
5			

Уписани и уплаћени основни капитал, повећање, односно смањење основног капитала

3. Прилог уз изворник решења

Овлашћено лице потписује само прилог уз пријаву, а судија – прилог уз изворник решења и регистарски лист.

ОБРАЗАЦ: Прилог уз решење број 2



Издавач: НИУ Службени лист СРЈ, Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 161531

Ред. број	Укупан износ улога оснивача и члана	Врста и обим одговорности за обавезе субјекта уписа	Датум иступања
5	6	7	8
1	Država RCG učestvuje sa 89,14% kapitala što iznosi 1.393.386.000,00 dinara br. akcija 1.393.386 kao i 10.000 USA \$ osnivačkog uloga	do visine uložених средстава	
2	Бесплатне акције 53.871 акција	Акционар одговара за обавезе Друштва до висине акција које посједује	
3	Повлашћене акције 179.571 акција	Акционар одговара за обавезе Друштва до висине акција које посједује	
4			
5			

Уписани и уплаћени основни капитал; повећање, односно смањење основног капитала

10.000 USA \$ = 104.702,00 din.

Судија,

Mr Ljiljana Simović

Ljiljana Simović

3. Прилог уз изворник решења

Свлашћено лице потписује само прилог уз пријаву, а судија – прилог уз изворник решења и регистарски лист.

ОБРАЗАЦ: Прилог уз решење број 2



"Telekom Crne Gore - Akcionarsko društvo" - Podgorica
ul. Bulevar Lenjina br. 3 Podgorica

Прилог уз
пријаву
број

3

Број регистарског улошка регистарског суда
и његово седиште

1-17542-00

1. Делатности, односно послови и послови спољнотрговинског промета субјекта уписа

- 64200 - Telekomunikacije
- javne Telekom - fiksne i mobilne,
- prenos i emitovanje radio i televizijskih programa,
- izdavanje i umnozavanje snimljenih zvučnih i video zapisa,
- obezbjedjivanje internet servisa,
32100 - proizvodnja elektronskim komponenti,
45250 - opšti i gradjevinski radovi i radovi specijalizovanih gradjevinskih struka, gradnja telekomunikacijske mreže, objekata i drugi gradjevinski radovi,
45310 - električne i druge instalacije,
51190 - posredovanje pri prodaji raznih proizvoda,
51700 - druga trgovina na veliko,
52120 - trgovina na malo (u prodavnicama mješovite robe),
70200 - iznajmljivanje nekretnina (dvanje objekata i opreme u zakup),
72100 - djelatnosti povezani s bazama podataka,
72200 - savjetovanje iz oblasti telekomunikacija i informatike,
72300 - obrada podataka,
72500 - održavanje i opravka uređaja i opreme,
72600 - druge računarske djelatnosti,
73102 - istraživanje i eksperimentalni razvoj na području telekomunikacione tehnologije,
74130 - usluge ispitivanja tržišta,
74202 - projektovanje, izgradnja, rekonstrukcija i održavanje telekomunikacionih objekata i opreme,
74203 - inženjering
74300 - tehničke probe i analize,
74402 - usluge reklame i ekonomske propagande,
74840 - ostale poslovne aktivnosti, na drugom mjestu nepomenute (komercijalni poslovi na ostvarivanju prometa roba i usluga),
80420 - obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje na drugom mjestu nepomenuto (obuka kadrova za potrebe telekomunikacija),

Društvo obavlja i poslove spoljno-trgovinskog prometa u domenu svoje djelatnosti (uvoz-izvoz, predstavljanje, zastupanje, konsignacija, malogranični poslovi, reeksport, agencijski poslovi i sl.). Društvo može da vrši i druge djelatnosti, ako te djelatnosti služe ili se uobičajeno obavljaju uz već utvrdjene.

Име и потпис овлашћеног лица.

Следи наставак број:

1. Прилог уз пријаву за суд

Овлашћено лице потписује само прилог уз пријаву, а судија — прилог уз изворник решења и регистарски лист.

ОБРАЗАЦ: Прилог уз пријаву број 3



"Telekom Crne Gore - Akcionarsko društvo" - Podgorica ul. Bulevar Lenjina br. 3 Podgorica			Регистарски лист број	3
Број регистарског улошка регистарског суда и његово седиште		1-17542-00		
Датум уписа	Ознака и број решења	Број уписа	Назив суда	
31.12.1998.g	Fi.5490/98	1	Privredni sud Podgorici	
1.	Делатности, односно послови и послови спољнотрговинског промета субјекта уписа			
<p>64200 - Telekomunikacije - javne Telekom - fiksne i mobilne, - prenos i emitovanje radio i televizijskih programa, - izdavanje i umnozavanje snimljenih zvučnih i video zapisa, - obezbjedjivanje internet servisa, 32100 - proizvodnja elektronskim komponenti, 45250 - opšti i gradjevinski radovi i radovi specijalizovanih gradjevinskih struka, gradnja telekomunikacijske mreže, objekata i drugi gradjevinski radovi, 45310 - električne i druge instalacije, 51190 - posredovanje pri prodaji raznih proizvoda, 51700 - druga trgovina na veliko, 52120 - trgovina na malo (u prodavnicama mješovite robe), 70200 - iznajmljivanje nekretnina (dvanje objekata i opreme u zakup), 72100 - djelatnosti povezani s bazama podataka, 72200 - savjetovanje iz oblasti telekomunikacija i informatike, 72300 - obrada podataka, 72500 - održavanje i opravka uređaja i opreme, 72600 - druge računarske djelatnosti, 73102 - istraživanje i eksperimentalni razvoj na području telekomunikacione tehnologije, 74130 - usluge ispitivanja tržišta, 74202 - projektovanje, izgradnja, rekonstrukcija i održavanje telekomunikacionih objekata i opreme, 74203 - inženjering 74300 - tehničke probe i analize, 74402 - usluge reklame i ekonomske propagande, 74840 - ostale poslovne aktivnosti, na drugom mjestu nepomenute (komercijalni poslovi na ostvarivanju prometa roba i usluga), 80420 - obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje na drugom mjestu nepomenuto (obuka kadrova za potrebe telekomunikacija),</p> <p>Društvo obavlja i poslove spoljno-trgovinskog prometa u domenu svoje djelatnosti (uvoz-izvoz, predstavljanje, zastupanje, konsignacija, malogranični poslovi, reeksport, agencijski poslovi i sl.). Društvo može da vrši i druge djelatnosti, ako te djelatnosti služe ili se uobičajeno obavljaju uz već utvrdjene.</p> <p style="text-align: right;"><i>Mr. Tijana Simović</i> Mr Tijana Simović</p>				
Следи наставак број:		2. Регистарски лист		

Овлашћено лице потписује само прилог уз пријаву, а судија — прилог уз изборник решења и регистарски лист.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Регистарски лист број 3



"Telekom Crne Gore - Akcionarsko društvo" - Podgorica
ul. Bulevar Lenjina br. 3 Podgorica

Прилог уз
решење
број

3

Број регистарског улошка регистарског суда
и његово седиште

1-17542-00

Датум
уписа

Ознака и број решења

Број уписа

Назив суда

31.12.1998.g

Fi.5490/98

1

Privredni sud u
Podgorici

1. Делатности, односно послови и послови спољнотрговинског промета субјекта уписа

- 64200 - Telekomunikacije
- javne Telekom - fiksne i mobilne,
- prenos i emitovanje radio i televizijskih programa,
- izdavanje i umozavanje animiranih zvučnih i video zapisa,
- obezbjedjivanje internet servisa,
32100 - proizvodnja elektronskim komponenti,
45250 - opšti i gradjevinski radovi i radovi specijalizovanih gradjevinskih struka, gradnja telekomunikacijske mreže, objekata i drugi gradjevinski radovi,
45310 - električne i druge instalacije,
51190 - posredovanje pri prodaji raznih proizvoda,
51700 - druga trgovina na veliko,
52120 - trgovina na malo (u prodavnicama mješovite robe),
70200 - iznajmljivanje nekretnina (dvanje objekata i opreme u zakup),
72100 - djelatnosti povezani s bazama podataka,
72200 - savjetovanje iz oblasti telekomunikacija i informatike,
72300 - obrada podataka,
72500 - održavanje i opravka uređaja i opreme,
72600 - druge računarske djelatnosti,
73102 - istraživanje i eksperimentalni razvoj na području telekomunikacione tehnologije,
74130 - usluge ispitivanja tržišta,
74202 - projektovanje, izgradnja, rekonstrukcija i održavanje telekomunikacionih objekata i opreme,
74203 - inženjering
74300 - tehničke probe i analize,
74402 - usluge reklame i ekonomske propagande,
74840 - ostale poslovne aktivnosti, na drugom mjestu nepomenute (komercijalni poslovi na ostvarivanju prometa roba i usluga),
80420 - obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje na drugom mjestu nepomenuto (obuka kadrova za potrebe telekomunikacija),
Društvo obavlja i poslove spoljno-trgovinskog prometa u domenu svoje djelatnosti (uvoz-izvoz, predstavljanje, zastupanje, konsignacija, malogranični poslovi, reeksport, agencijski poslovi i sl.). Društvo može da vrši i druge djelatnosti, ako te djelatnosti služe ili se uobičajeno obavljaju uz već utvrdjene.

Судија,

Mr Ljiljana Simović

Ljiljana Simović


Следи наставак број:

3. Прилог уз изворник решења

Овлашћено лице потписује само прилог уз пријаву, а судија – прилог уз изворник решења и регистарски лист.

ОБРАЗАЦ: Прилог уз решење број 3



"Telekom Crne Gore akcionarsko društvo" - Podgorica ul. Bul. Lenjina br. 3 Podgorica		Прилог уз пријаву број	4
Број регистарског уписа регистарског суда и његово седиште		1-17542-00	
1.	Имена лица овлашћених за заступање субјекта уписа и границе њихових овлашћења		
FETAHOVIĆ JUSUF, dipl. ecc. - direktor, sa neograničenim ovlašćenjima			
2.	Имена лица овлашћених за заступање субјекта уписа у обављању послова спољнотрговинског промета и границе њихових овлашћења		
FETAHOVIĆ JUSUF, dipl. ecc. - direktor, sa neograničenim ovlašćenjima			
Имену потпис овлашћеног лица.			
			
Следи наставак број:		1. Прилог уз пријаву за суд	

Овлашћено лице потписује само прилог уз пријаву, а судија — прилог уз изворник решења и регистарски лист.

ОБРАЗАЦ: Прилог уз пријаву број 4



"Telekom Crne Gore akcionarsko društvo" - Podgorica
ul. Bul. Lenjina br. 3 Podgorica

Регистарски
лист
број

4

Број регистарског улошка регистарског суда
и његово седиште

1-17542 00

Датум уписа

Ознака и број решења

Број уписа

Назив суда

31.12.1998.g

Pi. 5490/98

1

Privredni sud u
Podgorici

1.

Имена лица овлашћених за заступање субјекта уписа и границе њихових овлашћења

FETAHOVIĆ JUSUF, dipl. ecc. - direktor, sa neograničenim ovlašćenjima

2

Имена лица овлашћених за заступање субјекта уписа у обављању послова спољнотрговинског промета и границе њихових овлашћења

FETAHOVIĆ JUSUF, dipl. ecc. - direktor, sa neograničenim ovlašćenjima

Судија,

Mr Ljiljana Simović

Ljiljana Simović

Следи наставак број:

2. Регистарски лист

Овлашћено лице потписује само прилог уз пријаву, а судија – прилог уз изворник решења и регистарски лист.

ОБРАЗАЦ: Регистарски лист број 4



"Telekom Crne Gore akcionarsko društvo" - Podgorica ul. Bul. Lenjina br. 3 Podgorica			Прилог уз решење број	4
Број регистарског уписа регистарског суда и његово седиште		1-17542 00		
Датум уписа	Ознака и број решења	Број уписа	Назив суда	
31.12.1998.г	Fi.5490/98	1	Привредни суд у Подгорци	
1.	Имена лица овлашћених за заступање субјекта уписа и границе њихових овлашћења			
FETAHOVIĆ JUSUF, dipl. eco. - direktor, sa neograničenim ovlašćenjima				
2.	Имена лица овлашћених за заступање субјекта уписа у обављању послова спољнотрговинског промета и границе њихових овлашћења			
FETAHOVIĆ JUSUF, dipl. eco. - direktor, sa neograničenim ovlašćenjima				
Следи каставак број:			3. Прилог уз изворник решења	
		Судија, Mr Ljiljana Sinović <i>Ljiljana Sinović</i>		

Овлашћено лице потписује само прилог уз пријаву, а судија — прилог уз изворник решења и регистарски лист.

ОБРАЗАЦ: Прилог уз решење број 4



Назив и седиште суда	Ознака и број решења суда	Датум
PRIVREDNI SUD U PODGORICI	Fi. 5490/98	31.12.1998.

SLUŽBENI LIST SRJ

(назив и седиште службеног листа)

БЕОГРАДУ

У

Молимо вас да објавите ниже наведени оглас

ОГЛАС ГЛАСИ:

суд у

решењем бр.

1-17542-00

уписао је у судски регистар, у регистарском улошку бр.

(фирма и седиште субјекта уписа)

следеће податке:

Osniva se "Telekom Crne Gore - akcionarsko društvo" - Podgorica sa sjedištem u Podgorici, ul. Bul. Lenjina br. 3. Osnivači Društva su Republika Crna Gora sa 89,14% kapitala i radnici akcionari sa ukupno 10,86% kapitala. Osnivači odgovaraju za poslovanje Društva do visine uložених sredstava. Djelatnost Društva je: 64200, 32100, 45250, 45310, 51190, 51700, 52120, 70280, 72100, 72200, 72300, 72500, 72800, 73102, 74130, 74202, 74203, 74300, 74402, 74840, 80420. Društvo obavlja i poslove spoljno-trgovinskog prometa u domenu svoje djelatnosti (uvoz-izvoz, predstavljanje, zastupanje, konsignacija, malogranični poslovi, reeksport, agencijski poslovi i sl.). Društvo može da vši i druge djelatnosti, ako te djelatnosti služe ili se uobičajeno obavljaju uz već utvrdjene.

30.03.99

Судија,
Mr. Ljiljana Simović
 Mr. Ljiljana Simović

ОБРАЗАЦ (ОУ) – Оглас о објављивању извода уписа у судски регистар



Издавач: ЈП Службени лист СРЈ, Београд
 Ознака за поруџбину: Обр. бр. 181661

Фирма и седиште subjekta уписа	TELEKOM CRNE GORE AKCIONARSKO DRUŠTVO – PODGORICA ul. Bul. Lenjina br. 3 Podgorica		
Број регистарског улошка регистарског суда и његово седиште			
ОВЕРЕНИ ПОТПИСИ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ЗАСТУПАЊЕ			
Ред. број	Презиме и име	Лични број	Својеручни потпис
1.	FETANOVIĆ JUSUF		
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
Потврђује се да су именовани својеручно потписали ову исправу. Истоветност именованих утврђена је на основу:			
Ред. број	Презиме и име	Број личне карте издате од, број пасоша и сл.	
1.	FETANOVIĆ JUSUF	47381	
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
Такса за оверу од динара наплаћена и поништена на молби за оверу			
(Назив суда, односно органа за оверу и седиште)			
Овлашћени радник,			

ОБРАЗАЦ (ОП) – Оверени потписи лица овлашћених за заступање



Од. бр. 3068 99

Потврђује се да је — су _____

Бранислав Јурић

Бранислав Јурић

_____ потписану _____
_____ потпис на _____

Истостепеност _____
на основу личне карте бр. 4788 _____

_____ 19 _____ год. од _____

_____ _____
_____ _____

_____ _____
_____ _____



013 99

Број регистарског улошка регистарског суда	
--	--

Ознака и број уписника суда	
-----------------------------	--

PRIVREDNI SUD U PODGORICI

(Назив и седиште суда)

Предлагач: (Фирма односно назив и седиште правног лица односно име и адреса физичког лица)	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA CRNE GORE- PODGORICA Ul. Braće Zlatičanina br. 2
--	--

Предмет пријаве:	Organizovanje Telekomunikacije Crne Gore A.D. Podgorica nastale podjelom JP PTT Saobraćaja Crne Gore na dvije organizacione cjeline i to D.O.O. Pošta Crne Gore - Podgorica i Telekomunikacije Crne Gore A.D. Podgorica.
------------------	--

Уз пријаву прилажемо следеће исправе и доказе:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)

ПРИМЛЕНА
 Платило: ПТТ
 Примљено у ПТТ
 Број: 17-5490/98
 Такса (дан): 370,00
 Прим. о. [Signature]
 30 XII 98

Предлажемо да се на основу ове пријаве и приложених исправа и доказа донесе решење о упису у судски регистар и решење достави предлагачу.

Име и потпис овлашћеног лица,
 [Signature]

1. Пријава за суд

ВАЖНО ПРЕДУВЕТЕ ПОШТАРСКОГ,
ТЕЛЕГРАФСКОГ И ТЕЛЕФОНСКОГ
САОБРАЋАЈА ЦРНЕ ГОРЕ

Бр. 08-0200/1
Подгорица, 28.12.1998 год.

JP PTT SAOBRAĆAJA CRNE GORE - Podgorica
UPRAVNI ODBOR

ODLUKA
O
RAZGRANIČENJU IMOVINE, SREDSTAVA, PRAVA I OBAVEZA

Podgorica, decembra 1998.

Na osnovu člana 435. Zakona o preduzećima ("Sl. list SRJ" broj 29/96, 29/97 i 58/98), Odluke o podjeli JP PTT saobraćaja Crne Gore broj 08-7420 od 28.10. 1998. godine, a u sprovedjenju člana 7 iste Odluke, donosim

O D L U K U O RAZGRANIČENJU IMOVINE, SREDSTAVA, PRAVA I OBAVEZA

ČLAN 1

Ovom Odlukom vrši se podjela (razgraničenje) imovine, sredstava i obaveza, nastalih podjelom JP PTT saobraćaja Crne Gore Podgorica na osnovu Odluke Upravnog broja preduzeća broj 08-2420 od 28.10.1998. godine.

ČLAN 2

Osnovna sredstva dijele se na način iskazan u Prilogu 1. koji čini sastavni dio ove Odluke.

ČLAN 3

Dugoročni finansijski plasmani, odnosno učešća u kapitalu drugih društava podijeljeni na način iskazan u Prilogu 2. koji čini sastavni dio ove Odluke.

ČLAN 4

Zalihe materijala i rezervnih djelova podijeljeni su prema namjenama i iznosu:

- za "Telekom Crne Gore" a.d.	2.768.000 dinara
- za "Poštu Crne Gore" d.o.o.	890.000 dinara
Ukupno:	3.658.000 dinara

a što je bliže precizirano u popisnim listama na dan 31.12.1998. godine.

ČLAN 5

Potraživanja od kupaca dijele se prema vrstama usluga i iznosu:

- kod "Telekom Crne Gore" a.d.	36.751.000 dinara
- kod "Pošte Crne Gore" d.o.o.	9.109.000 dinara
Ukupno:	45.860.000 dinara

a što je bliže precizirano u analitičkom knjigovodstvu kupaca "Telekom Crne Gore" a.d. i "Pošta Crne Gore" d.o.o.

ČLAN 6

Potraživanja od radnika dijele se prema rasporedu zaposlenih u "Telekom Crne Gore" a.d. i "Pošta Crne Gore" d.o.o., tako da ista iznose:

- kod "Telekom Crne Gore" a.d.	917.000 dinara
- kod "Pošte Crne Gore" d.o.o.	609.000 dinara
Ukupno:	<hr/> 1.526.000 dinara

ČLAN 7

Kratkoročni finansijski plasmani dijele se prema namjeni uz korektiv odnosa prihoda "Telekom Crne Gore" a.d. i "Pošta Crne Gore" d.o.o., tako da iznose:

- kod "Telekom Crne Gore" a.d.	48.154.000 dinara
- kod "Pošte Crne Gore" d.o.o.	4.061.000 dinara
Ukupno:	<hr/> 52.215.000 dinara

a sve bliže iskazano u tabeli broj 3 koja čini sastavni dio ove Odluke.

ČLAN 8

Gotovinska sredstva dijele se prema odnosu ostvarenih prihoda u 1998. godini, tako da iznose:

- kod "Telekom Crne Gore" a.d.	5.612.000 dinara
- kod "Pošte Crne Gore" d.o.o.	1.357.000 dinara
Ukupno:	<hr/> 6.969.000 dinara

ČLAN 9

Poslovni prihodi su dijele se izmedju "Telekom Crne Gore" a.d. i "Pošte Crne Gore" d.o.o. prema prirodi djelatnosti koje odnosna društva obavljaju.

Poslovni rashodi dijele se izmedju "Telekom Crne Gore" a.d. i "Pošte Crne Gore" d.o.o. u zavisnosti od vrste usluga usljed kojih su i nastali.

ČLAN 10

Neto zarade i naknade zarada, troškovi proizvodnih usluga i doprinosi na zarade podijeljeni su kako je to naznačeno u bilansu stanja shodno procentualnom učešću radnika "Telekom Crne Gore" a.d. i "Pošta Crne Gore" d.o.o. u ukupnom broju radnika JP PTT saobraćaja Crne Gore - Podgorica.

ČLAN 11

Obaveze prema dobavljačima dijele se prema prirodi usluga odnosno isporučenih materijala, tako da iznose:

- kod "Telekom Crne Gore" a.d.	1.151.000 dinara
- kod "Pošte Crne Gore" d.o.o.	24.000 dinara
Ukupno:	<u>1.175.000 dinara</u>

ČLAN 12

Obaveze prema specifičnim poslovinama (prema JP RTV Crne Gore i Republičkom fondu PIO) Ugovorne strane dijele se prema vrsti usluga, stim što su u cjelini te obaveze utvrđene kao obaveze "Telekom Crne Gore" a.d. i iznose 12.475.000 dinara.

ČLAN 13


Obaveze za poreze i doprinose dijele se prema vrsti usluga za koje se plaća porez tako da iznose:

- kod "Telekom Crne Gore" a.d.	16.733.000 dinara
- kod "Pošte Crne Gore" d.o.o.	5.226.000 dinara
Ukupno:	<u>21.959.000 dinara</u>

ČLAN 14

Za eventualne obaveze koje nijesu poznate na dan 31.12.1998. godine dijele se tako da "Telekom Crne Gore" a.d. i "Pošta Crne Gore" d.o.o. za iste odgovaraju solidarno.

Broj: 08-0200/1
Podgorica, 28.12.1998


 PREDSJEDNIK
 UPRAVNOG ODBORA,
 Dr. Vukobrat Gomić



VRIJEDNOST OSNOVNIH SREDSTAVA NA DAN 31.12.1998.GOD.

u 000 din.

	JP PIT C.GORE	TELEKOM	POŠTA
1	2	3	4
1. Zemljište	41.340	26.695	14.445
2. Zgrade	417.545	246.148	171.397
3. Šalterska oprema	20.915	-	20.915
4. Negovorne usluge	35.409	33.393	2.016
5. Uredjaji za napajanje	48.263	47.728	535
6. Transportna sredstva	19.175	11.488	7.687
7. Birotehnička oprema	14.337	7.715	6.622
8. Kotlarnice	659	619	40
9. Prenosni sistemi	368.184	368.184	-
10. Komutacioni sistemi	352.089	352.089	-
11. Mjesne mreže	959.189	959.189	-
12. Radio-difuzna oprema	98.329	98.329	-
S V E G A:	2.375.434	2.151.777	223.657
13. Avansi za osnovna sredstva	96.443	95.836	607
Ukupno osnovna sredstva	2.471.877	2.247.613	224.264

VRIJEDNOST OSNOVNIH SREDSTAVA POŠTE CRNE GORE
na dan 31.12.1998 godine.

	SALTER. OPREMA	NEGOV. USLUGE	UREDJ. ZANAPAJ	TRANP. SREDSTV	BIROTEHN OPREMA	KOTLAR. NICE	ZGRADE	ZEMLJI- STE	ukupno
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PODGORI	5297196	301066		429669	1557707	37836	64453903	4016750	76094127
NIŠIC	1593181	142224		322829	367683		11689087	512203	14627207
PLJEVLJA	740413	63035		124673	174151		6033312	335200	7471684
B.POLJE	731556	53843		668376	279102	2484	12456478	575249	14767088
BERANE	762978	155684		170110	171192		4181617	119679	6661460
CETINJE	632987	27954		151253	319621		4445282	187647	5764744
BAR	1413822	297318	255719	467141	217865		11284718	1158404	15074987
BUDVA	1348092	191595	278803	65143	420602		13714620	2894540	18913395
KOTOR	1342018	104513		160177	234368		6947619	375380	9164075
HNOVI	1895244	170635		423978	745910		5414437	3066848	117717050
TIVAT	526184	64891		201392	76693		4527239	555150	6961549
ULCINJ	941210	17769		117271	314159		10194837	117267	11702513
DANILOVG	407592	47025		113236	172288		2908518	60960	3709617
KOLASIN	380651	67607		80406	95134		1638484	99650	2361932
SAVNIK	355716	7476			38398		1077118	26206	1504914
PLUZINE	378295	10467		42780	77876		1478160	34094	2022572
ZABLAK	394935	58807		46061	145160		859110	8335	1512508
MOJKOVA	347981	60198		104474	53386		813014	6945	1386998
ROZAJE	549678	60198		124188	295712		3669866	230492	4930134
PLAV	439430	73924		107220	190155		1756067	3694	2603637
ANDRIJEV	435692	39477		30410	128206		1872703	26428	2532916
OPRAVA				886078	377020				1263098
TRANSPORT				2849813	168815				3018628
UKUPNO	20914850	2016707	534522	7686676	6621202	40320	171396186	14445368	223655833

VRIJEDNOST OSGNOVNIH SREDSTAVA TELEKOMA CRNE GORE

ra dan 31.12.1998godine

	PRENOSNI	KOMIJAC	MJESNA	UREDAJ ZA	NEGOVOR	TRANSPOZ	REPOTEH	KOTLA	ZGRADE	ZEMLIŠTE	RADIO OP	UKUPNO
	SIS_EMI	SISTEVI	VREZA	NAPAJANJE	USLUZE	SREDSTVA	OPREMA	RNICE			OPREMA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PODGORICA	23265411	71281365	20250913	5785204	12014017	166215	1817152	322706	76860961	2618355		426544701
NIKŠIĆ	21275963	2490155	118722766	4929448	734794	961152	459648	210255	16003572	775703		194064736
PLJEVLJA	3723290	6651149	27845737	2039877	458617	520000	51547	11368	5734660	129724		47054971
B.POLJE	3906152	11613669	24743048	521877	736795	581863	120619	2484	7765744	483102		52315941
BARANE	1869305	12398475	48485882	3230515	63492	211471	62218	4920	969195	211148		94173440
CETINJE	6851353	15657129	33710305	1912976	441605	282998	108718	5086	6381334	213965		65451914
HAK	21720916	29026227	79805763	3121802	1722495	399105	191219		9137179	1016018		147869190
BUOVA	1416003	24402518	72245252	3434025	470440	262985	131101	3602	22227195	2894540		138222848
KOTOR	4074564	13327013	28416017	1330234	615392	296169	289575	289575	7394839	249689		57710721
H.NOVI	11007523	40590766	70443505	2672542	788389	480028	104379	250030	9248335	531698		14218085
TIVAT	2415745	9253541	38730002	1477009	510924	104379	250030	250030	9248335	531698		52259156
ULCINJ	11844074	16564051	49741289	2652394	566905	34212	215054	215054	9207195	117267		91848453
DANILOVGF	4414405	10381482	19300643	2068396	154190	256320	263576	263576	3754925	50857		45885297
KOLAŠIN	1824877	3294210	5609037	569452	137762	190829	45605	12129	2317682	60744		14084838
SAVNIK	1784903	1089273	7548572	360770	127047		2662	6250	613573	25276		11231936
PLUŽINE	2757292	2905011	921001	322345	119482		78014	6372	1317205	34394		8459718
ZAHJAK	2636572	4016192	9375207	489454	148542	36960	85665		929579	18948		17653259
MOJKOVAC	678193	2842158	10709721	323416	130143	115678	49877	17144	1412430	3704		15353403
ROŽAJE	6967050	1041045	24012417	1665671	219435	122116	64900	3653	6754053	250719		60548474
PLAV	2340183	4510497	39548728	708203	140202	115878	66639	6416	1595952	92841		48160711
ANDRIJ-VG	326355	1818573	9459667	367401	144339	32306	71827	5396	4544674	23428		15882577
DIREKCIJA						1246744	135006					2726950
TRANSPOZ						346671						348861
MAGISTRAL	196327890	27031087		6518003	11350389	1862003	1671297					248411137
R.D.C.				85105	514770	526231	296882					146310619
UKUPNO	368183437	352038599	959189392	47728375	33382343	11488398	7714941	618580	246148530	26895269	98329263	2161776066



UČEŠĆE U KAPITALU DRUGIH PRAVNA LICA

u hilj.đdin.

N a z i v	P O Š T A	TELEKOM	UKUPNO
1	2	3	4
ZOIL Lovćen Podgorica	151	637	788
Mont-Mak Podgorica	318	318	635
Hipotekarna banka Podgorica	78	326	404
Jugobanka - Beograd	40	169	209
Invest banka Beograd	4	16	20
Poštarska štedionica Beograd	6.305	6.305	12.610
Promonte - Podgorica	-	33	33
Internet Crne Gore	-	4.258	4.258
PCT Standard	17	17	35
	6.913	12.079	18.992

KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

Naziv	POŠTA	TELEKOM	Ukupno
1	2	3	4
MONTENEGROBANKA - Podgorica	384	1 616	2 000
IBARMONT - Rožaje	14	61	75
NIKŠIĆKA BANKA a.d. - Nikšić	288	1 212	1 500
BUDŽET Republike Crne Gore	1 603	6 747	8 350
PTT INŽENJERING - Podgorica	-	1 125	1 125
Republički fond za zdravstvo	38	161	200
MONTENEGROBANKA - Rožaje	4	16	20
VBKIRA - Podgorica	192	808	1 000
VODOVOD - Podgorica	38	161	200
FOND PIO - Podgorica	962	4 050	5 012
Crnogorska komercijalna banka - Podgorica	-	29 247	29 247
LOVČEN - Beograd	92	388	480
MONTENEGROBANKA - Podgorica	278	1 172	1 450
ZOIL LOVČEN - Berane	19	81	100
SO Rožaje	41	174	215
BERANSKA BANKA	86	364	450
BELL PAGETTE - Podgorica	19	81	100
Direkcija javnih radova CG	-	690	690
Ukupno:	4 058	48 154	52 212

VLADA REPUBLIKE CRNE GORE
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
CENTAR BEZBJEDNOSTI BIJELO POLJE

BIJELO POLJE

U vezi vašeg dopisa br. 220/2000-12611 od 5.012.2000godine, obavještavamo vas sledeće:

Rješenjem Privrednogsuda u Podgorici FI.br.5490/98 od 31. 12. 1998. godine, upisano je organizovanje Telekomu Crne Gore Akcionarskog društva Podgorica, ul. Bulevar Lenjina br.3, nastalom podjelom JP PTT Saobraćaja Crne Gore, Podgorica.

Uvidom u registarske spise ovog društva utvrdili smo da kod ovog Društva nije izvršen upis Radne jedinice u Bijelom Polju.

Napominjemo, da shodno odredbama Zakona o preduzećima ("Sl. list SRJ", br.29/96), djelovi preduzeća nemaju svojstvo pravnog lica.

PRIVREDNI SUD U PODGORICI

9. 12. 2000. god.

S U D I J A,

Dijana Raičković

Dijana Raičković

EXP. 09. 12. 2000

DL

VLADA REPUBLIKE CRNE GORE
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
CENTAR BEZBJEDNOSTI BIJELO POLJE

BIJELO POLJE

U vezi vašeg dopisa br. 220/2000-12611 od 5.12.2000godine, obavještavamo vas sledeće:

Rješenjem Privrednogsuda u Podgorici FI.br.5490/98 od 31. 12. 1998. godine, upisano je organizovanje Telekoma Crne Gore Akcionarskog društva Podgorica, ul. Bulevar Lenjina br.3, nastalom podjelom JP PTT Saobraćaja Crne Gore, Podgorica.

Uvidom u registarske spise ovog društva utvrdili smo da kod ovog Društva nije izvršen upis Radne jedinice u Bijelom Polju.

Napominjemo, da shodno odredbama Zakona o preduzećima ("Sl. list SRJ", br.29/95), djelovi preduzeća nemaju svojstvo pravnog lica.

PRIVREDNI SUD U PODGORICI

9. 12. 2000. god.

S U D I J A,

Dijana Raičković

Dijana Raičković

EXP. 09. 12. 2000

RK

Република Црна Гора
УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОСЛОБА
МИНИСТАРСТВО ЗА ПРАВО И ПОЛИТИКУ ПОСЛОБА
Министарство за правну помоћ и заштиту лица

17-04 I 009 1129/1000-12611 -

Београд, 05.12.2008. год.

17542

ПРИВРЕМНИ СУД

- на руке Предsjednika suda -


P O D G O R I C A

U toku je prekršajni postupak po zahtjevu CB Bijelo 301 je, protiv "Telekom " Crne Gore, Radna jedinica B.Po-je, i Šabanović Sabre, kao odgovornog lica, zbog prekršaj iz čl. 223. ZOOBS-a na pulevima.

Molimo, da nas obavijestite da li je "Telekom" Crne Gore registrovan kod vašeg Suda kao pravno lice, i da li Radna jedinica B.Po-je ima svojstvo pravnog lica.

Molimo za hitnost.

*Beograd
de gradnja
8.12.2008*



VIADA REPUBLIKE CRNE GORE
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Centar bezbjednosti Bijelo Polje

BIJELC POLJE

U vezi vašeg dopisa br. 250/01 od 18.05. 2001. godine, obavještavamo Vas sledeće:

Rješenjem Privrednog suda u Podgorici PI.br. 5/190/98 od 31.12. 1998. godine, upisano je organizovanje Telekoma Crne Gore Akcionarskog društva Podgorica, ul. Bulevar Lenjina br.3, nastalog podjelom JP PTT Saobraćaja Crne Gore - Podgorica,

Uvidom u registarske spise ovog društva utvrdili smo da kod ovog Društva nije izvršen upis Radne jedinice u Bijelom Polju, niti upis Šabanović Sabra iz Bijelog Polja, kao ovlašćenog lica u ovom pravnom licu.

Napominjemo, da shodno odredbama Zakona o preduzećima ("Sl.list SRJ", br.29/96), djelovi preduzeća nemaju svojstvo pravnog lica.

PRIVREDNI SUD U PODGORICI

Dana, 28.05.2001. god.

EXP. 28.05.01.

LL

SUDIJA,

Dijana Raičković/
Dijana Raičković

Република Црна Гора
Влада Републике Црне Горе
МИНИСТАРСТВО УСТАВНИХ И ЛОСЛОВА
Центар безбедности Бјелог Тора

№- 150101
Крој 18.05.2001 год.
Бјелог Тора.

ПРИВРЕДНИ СУД
Председнику Суда

ПОДГОРИЦА

ПРЕСЈЕДНИК СУДА	ОРИГИНАЛ
Према: <u>150101</u>	Датум: <u>26.05.01.</u>
Испуњено: <u>18.05.2001</u>	Датум: <u>18.05.2001</u>
Тип: <u>18.05.2001</u>	Датум: <u>18.05.2001</u>
Тачна слика	Оригинал

U toku je prekršajni postupak po zahtjevu CB Bijelo Polje protiv
društvenih JP "Telekom", kao pravnog pravog lica i Šabanović
Sabira kao odgovornog lica zbog prekršaja iz ZOUES-a na putevima.
Molimo, da nas obavijestite da li je naprijed ravedeno pravno lice
registrirvano kod Vašeg suda u svojstvu pravnog lica, i ako jeste dati
Šabanović Sabro iz B.Polja ima svojstvo odgovornog lica u takvom
pravnom licu.

Molimo za hitnost.



ОТВОРНИК СЛУЖБЕНИК ЗА ВОДЖЕЊЕ
ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА
Velinka Joksimović
Velinka Joksimović

Republika Crna Gora
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
Centar bezbjednosti Podgorica
Organ za prekršaje
FP br. 3323/00-5
Podgorica, 12.03.2001. godine

PRIVREDNI SUD

- Registarском судуји -

PODGORICA

Molimo Vas da za potrebe prekršajnog postupka koji se vodi kod ovog Organa uvidom u registar izvršite provjeru i obavijestite nas o sjedištu i tačnoj adresi, odgovornom licu i žiro računu za sljedeća pravna lica:

- ① PP "SMITREX" - PODGORICA,
- ② AD "TELEKOM CRNE GORE" - PODGORICA I
- ③ PP "TRANS CASYS" - PODGORICA.

S poštovanjem,

Deodorance

28.06.2001

1291



Meja Duricković

M. Durickovic

1-1291-00
1-1291-00

23-03-2001

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ПРЕКРАЈНО-ПОСРЕДНО СЕКЦИЈА
Прогрето на земљу одржно-кредитног дела
Број _____
Број регистра _____
Грало Лич. _____

Дурић

OB ROZZAJE

TELEGRAM BR.02-979

04.03.1999.GOD.

MUP RCG

OB PODGORICA

=====

17542

VEZA : VASS TEL.BR. 31/8-1347 OD 01.03.1999.GOD.

U VEZI VASEG TELEGRAMA BROJ I DATUM GORNJI OBAVJESTAVAMO VS
DA FETAHOVIC JUSUF OD OCA HASANA RODJ= 27.06.1943.G. U RO-
ZZIJAJAMA NE PROLAZI KROZ KE OB ROZZAJE.

NACHELNIK OB,
SS. DEDEICC

Број регистарског
улошка регистарског
суда

Ознака и број
уписника суда

PRIVREDNI SUD U PODGORICI

(Назив и седиште суда)

Предлагач: (Фирма
односно назив и
седиште правног лица
односно име и адреса
физичког лица)

JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA CRNE GORE- PODGORICA
Ул. Браће Златићанина бр. 2

Предмет пријаве:

Organizovanje Telekomunikacije Crne Gore A.D. Podgorica nastale podjelom JP PTT Saobraćaja Crne Gore na dvije organizacione cjeline i to D.O.O. Pošta Crne Gore - Podgorica i Telekomunikacije Crne Gore A.D. Podgorica.


Уз пријаву прилажемо следеће исправе и доказе:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____
- 9) _____
- 10) _____
- 11) _____

01.05.1998
31-18/99-3427/1

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
Пријављено на судску
писменим изјавом објављеног дана
Број П-5490/98
Класификација: 370
Такса: 200
30 XII 98
Пријављено
Пријављено

Предлажемо да се на основу ове пријаве и приложених исправа и доказа донесе решење о упису у судски регистар и решење достави предлагачу.


Име и потпис овлашћеног лица,



2. Копија пријаве за странку

Фирма и седиште субјекта уписа	TELEKOM CRNE GORE AKCIONARSKO DRUŠTVO - PODGORICA ul. Braće Zlatičanina br. 2 Podgorica
-----------------------------------	--

Број регистарског улошка регистарског суда и његово седиште	
--	--

ОВЕРЕНИ ПОТПИСИ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ЗАСТУПАЊЕ

Ред. број	Презиме и име	Лични број	Својеручни потпис
1.	FETAHOVIĆ JUSUF		
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

Потврђује се да су именовани својеручно потписали ову исправу. Истоветност именованих утврђена је на основу:

Ред. број	Презиме и име	Број личне карте издате од, број пасоша и сл.
1.	FETAHOVIĆ JUSUF	47381
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

Такса за оверу од динара наплаћена и поништена на молби за оверу

(Назив суда, односно органа за оверу и седиште)

Овлашћени радник,



Ув. бр. 3068 99

Петарђује се да је — су

Фатимидек Јуџеф
Одлучно потписан
примом

Истезајотност именовани утврђена је
на основу личне карте бр. 4738 издате
19 год. од
односно садржајима



01-13 99

РССС

PRIVREDNOM SUDU
Podgorica

Molim Vas da mi obezbijedite uvid i kopiranje spisa vezanih za registraciju i poslovanje kompanije TELEKOM AD Crne Gore - Fi 5490/98 . Kompanija se registrovala pod registarskim uloškom 1-17542-00 .

Podgorica, 07.08.2000. god

Unaprijed zahvalan,
Eurovic Pavle
[Signature]
Mark W Harrison SOLICITOR
COMPANY

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
Примљено на руке преко поште дана 07.08.00
Предато на пошту обично-препор. дана _____
Број _____
Број примјерака _____
Такса Див. _____
Примљено _____



CONNECTING

D.O.O. Podgorica

Agencija za istraživačko razvojne i projektantske usluge

**PROCJENA VRIJEDNOSTI IMOVINE I KAPITALA
"TELEKOM CRNE GORE"**

- Korekcija imovine i kapitala na 01.01.2000 god. -
 - Procjena imovine i kapitala na 31.12.2000 god. -
-

Podgorica, Januar 2001. godine



Naziv projekta:	Procjena vrijednosti imovine i kapitala "Telekom Crne Gore"
Naručilac projekta:	"Telekom Crne Gore"
Obradivač projekta:	Agencija za istraživačko-razvojne i projektantske usluge PMS "CONNECTING" – Podgorica

Rukovodilac projekta:	mr. Dragiša Boričić, dipl. oec
Obradivači – Ovlašćeni procjenjivači:	mr. Dragiša Boričić, dipl. oec Momčilo Tadić, dipl. ing. Branka Belada, dipl. ing. gradj. Nikola Mališić, dipl. oec
Konsultanti "Telekoma"	Slobodan Vujadinović, dipl.oec Vesna Bošković, dipl.oec mr Ratko Andrijasević, dipl.ing. mr Milija Bakic, dipl.oec

Direktor:
Mr. Dragiša Boričić, dipl.oec.

SADRŽAJ:

UVOD.....	4
1. DOSADAŠNJE PROCJENE VRIJEDNOSTI I SADAŠNJE STANJE IMOVINE I KAPITALA.....	6
1.1. PROCJENA VRIJEDNOSTI IMOVINE I KAPITALA ZA SVRHU SVOJINSKE TRANSFORMACIJE.....	6
1.2. VRIJEDNOST KAPITALA - VLASNIČKA GLAVNICA NA DAN STATUSNE PROMJENE.....	9
1.3. KNJIGOVODSTVENA VRIJEDNOST IMOVINE I KAPITALA NA 01.01.2000 god (31.12.1999).....	10
1.4. ANALIZA KNJIGOVODSTVENIH ISKAŽA IMOVINE I KAPITALA.....	11
2. KOREKCIJA I PROCJENA VRIJEDNOSTI IMOVINE I KAPITALA.....	14
2.1. METODE ZAŠTITE I ISKAZIVANJA REALNE VRIJEDNOSTI IMOVINE.....	14
2.2. KOREKCIJA VRIJEDNOSTI IMOVINE I KAPITALA NA 31.12.1999 GOD.....	18
2.3. PROCJENA VRIJEDNOSTI IMOVINE I KAPITALA NA 31.12.2000 GOD.....	23
2.3.1. Knjigovodstvena vrijednost imovine i kapitala.....	24
2.3.2. Procjena vrijednosti imovine i kapitala (po tržišnom pristupu).....	26
2.3.3 Bilans stanja prema procijenjenim vrijednostima.....	35
2.3.4 Vlasnička struktura kapitala prema procijenjenoj vrijednosti.....	37



UVOD

Rukovodne i upravne strukture "Telekoma Crne Gore" a.d., na osnovu uvida u poslovne evidencije i posebnih (internih) analiza, stekle su uvjerenje da se imovina i kapital vodi znatno ispod realnih vrijednosti. Stoga je odlučeno da se, na kompetentan način, uradi detaljna analiza u vezi sa tim i izvrši procjena vrijednosti imovine i kapitala referisana na 31.12.2000 godine.

Predmetni zadatak je obradjen u okviru dvije cjeline, u dva koraka:

1. Analiza dosadašnjih procjena, ažuriranja vrijednosti imovine i kapitala i iskaza knjigovodstvenih vrijednosti na 31.12.1999 (01.01.2000), kojom je utvrđeno "gubljenje" vrijednosti osnovnih sredstava preko revalorizacionih transakcija koje su bile u raskoraku pariteta din. prema dem. Ovaj raskorak je, naročito, eskalirao 01.01.2000 godine. Gubljenje vrijednosti je utvrđeno odgovarajućim postupkom koji je, objektivno, omogućio uporedljivost sadašnjih iskaza vrijednosti sa referentnim svedene na čvrstu valutu (dem).

Odgovarajućom elaboracijom ustanovljen je pad vrijednosti osnovnih sredstava (bez osnovnih sredstava u pripremi) na stanje 01.01.2000 godine u odnosu na referentno 31.12.1998 godine za 111.384.515 dem.

2. Drugi dio predmetnog elaborata odnosi se na procjene i korekcije vrijednosti imovine i kapitala, što je uradjeno na slijedeći način, u najkraćoj interpretaciji postupaka:
 - utvrđjen je odnos rasta između revalorizacionih faktora, kojima je "štićena" vrijednost imovine od inflatornih uticaja, i rasta kursa din. prema dem.
 - na 31.12.1998 godine (prema 31.03.1997) disparitet iznosio je cca 27%, a na 31.12.1999 godine cca 31%.
 - U kumulativnom izrazu, nabavna vrijednost osnovnih sredstava sa 31.12.1997 (589.394.450 dm) na 01.01.2000 godine (381.238.324 dem), je opala za cca 35% po knjigovodstvenim iskazima



Saglasno utvrđenim pokazateljima i parametrima iskazani su navedeni uticaji u kvantitativnim veličinama tokom perioda i po "kalendaru" nabavki osnovnih sredstava:

- do 1997 godine (zatečena osnovna sredstva)
- nabavke u 1998 godini
- nabavke u 1999 godini

Prema rezultatima iz ovih procedura, izvršene su korekcije knjigovodstvenih iskaza na stanje 31.12.1999 godine za navedene vrijednosti iz tačke 1 i sačinjen je korigovani bilans stanja na 01.01.2000 godine.

Nezavisno od "zatečenih" i korigovanih knjigovodstvenih vrijednosti (na 31.12.1999 godine), uradjena je procjena vrijednosti osnovnih sredstava po tržišnom pristupu na 31.12.2000 godine kojom su obuhvaćene i nabavke izvršene tokom te godine. Ovim postupkom namjera je bila da se knjigovodstvene vrijednosti uporede i iskažu razlike koje će se u narednom koraku uknjižiti. Na navedenim premisama sačinjen je korigovani bilans stanja na 31.12.2000 godine kojim su iskazane razlike u odnosu na bilans stanja uradjene prema "zatečenim" evidencijama, takodje na 31.12.2000 godine. Ovim postupkom iskazane su razlike na:

- osnovnim sredstvima za 100.432.057 dem
- osnovnom kapitalu za 111.384.510 dem.

Na ovaj način je, praktično, potvrđena korekcija imovinskog bilansa na stanje 31.12.1999 godine uradjena po (računskoj) metodologiji koja je eliminisala nerealne (revalorizacione) mehanizme "očuvanja" vrijednosti imovine. Po korigovanom bilansu na citirano stanje (01.01.2000) iskazane su razlike, u odnosu na knjigovodstveno, u visini od 111.384.515 dem.

Saglasno primijenjenom kontrolnom pristupu u konačnom obračunu, stojimo u dobrom uvjerenju da procijenjene vrijednosti na 31.12.2000 godine i korigovani bilans stanja predstavljaju realitete za uređenje poslovnih evidencija "Telekom Crne Gore".

Sastavni dio ovog Dokumenta je analitika procjene osnovnih sredstava.



1. DOSADAŠNJE PROCJENE VRIJEDNOSTI I SADAŠNJE STANJE IMOVINE I KAPITALA

1.1. PROCJENA VRIJEDNOSTI IMOVINE I KAPITALA ZA SVRHU SVOJINSKE TRANSFORMACIJE

J.P. "PTT saobraćaja Crne Gore" elaboriralo je (Maja 1997 god.) procjenu vrijednosti imovine i kapitala referisana na 31.12.1995 godine. Pri tome, izvršena je procjena na dva podsistema "Telekomunikacije" i "Poštu". Rezultati ove procjene su slijedeći:

31.12.1995 (u din)

r/b	Pozicija	JP PTT	POŠTA	TELEKOM
1	Stalna sredstva	1.060.276.493	106.597.364	953.679.129
2.	Obrtna sredstva	32.127.000	7.075.000	25.052.000
3.	Posl. sred. - aktiva (1 2)	1.092.403.493	113.672.364	978.731.129
4.	KAPITAL	1.063.578.413	109.996.764	953.518.649

Pri paritetu 1 dem = 3,3 din., vrijednost imovine i kapitala iskazano u DEM je:

31.12.1995 (u dem)

r/b	Pozicija	JP PTT	POŠTA	TELEKOM
1	Stalna sredstva	321.295.907	32.302.232	288.993.675
2.	Obrtna sredstva	9.735.455	2.143.939	7.591.515
3.	Posl. sred. - aktiva (1+2)	331.031.362	34.446.171	296.585.190
4.	KAPITAL	322.296.489	33.332.353	288.945.045

Za svrhe operacionalizacije Programa svojinske transformacije uslijedilo je inoviranje prethodno iskazane procjene kapitala, što je uradjeno na 31.03.1997 godine. Ova operacija je izvršena tehnikom revalorizacije – primjenom koeficijenta rasta cijena na malo koji, za dati vremenski period, iznosi 1,635054. Saglasno ovom izvedena vrijednost kapitala je, kako slijedi²:

31.03.1997 (u din)

¹ Podaci preuzeti iz Projekta "Procjena imovine JP PTT saobraćaja Crne Gore sa programom transformacije Obradivač "Montenegroinvest" d.d., Podgorica, Maj 1997 godine

² Rezultati preuzeti: "Program transformacije JP PTT Crne Gore – skraćena verzija", Jul 1997. Obradivač "Montenegroinvest" d.d. Podgorica.



r/b	Preduzeće - org. dio	Vr. kapit. 31.12.1995	Koef. revalor.	Rev. vr. kapit. 31.03.1997
1.	POŠTA	109.996.764	1,635054	179.851.000
2.	TELEKOMUNIKACIJE	953.581.649	1,635054	1.559.158.000
3.	JP PTT	1.063.578.413	1,635054	1.739.009.000

Primjenom tržišnog kursa na 31.03.1997 godine (1dem = 4,0 din.), prethodne vrijednosti su sljedeće:

r/b	Preduzeće - org. dio	31.03.1997 (u din)
		Vrijednost kapitala
1.	POŠTA	44.962.750
2.	TELEKOMUNIKACIJE	389.789.500
3.	JP PTT	434.752.250

Iz navedenih relacija očigledna je razlika vrijednosti kapitala sa stanja 31.12.1995 i 31.03.1997 godine u smislu da je došlo do "povećanja vrijednosti" kapitala koeficijentom revalorizacije u odnosu na vrijednost izvedenu po osnovu monetizacije. Naime, kretanje tržišnog kursa nije pratilo rast cijena na malo, pri čemu je bila evidentna depresijacija tržišnog kursa.

S obzirom da još nije bio okončan proces svojinske transformacije JP PTT Crne Gore, a da su intenzivirane aktivnosti u vezi organizacionog restrukturiranja, uslijedila je izrada projekta "Program organizacionog restrukturiranja JP PTT Crne Gore", kojim je izvršeno ažuriranje vrijednosti imovine i kapitala po osnovu:

- rasta cijena na malo (za stalnu imovinu)
- fizičkih promjena (rashodi i nove nabavke)
- promjena u obrtnom podbilansu (po knjigovodstvenom iskazu na 31.12.1997 god.)



Ažuriranje je referisano na 31.12.1997 godine i dobijeni su slijedeći rezultati:

31.12.1997 (u din)

r/b	Pozicija	JP PTT	POŠTA	TELEKOM
1.	Stalna sredstva	1.723.966.409	192.632.474	1.531.333.935
2.	Obrtna sredstva	59.534.000	11.406.260	48.127.740
3.	Posl. sred. – aktiva (1+2)	1.783.500.409	204.038.734	1.579.461.675
4.	KAPITAL	1.750.212.409	192.382.234	1.557.830.175

Prethodne vrijednosti stalne imovine nijesu revalorizovane za 1997 godinu (osim za 1996) jer je rast cijena na malo bio ispod 10%, u kom slučaju nije propisana zakonska obaveza. Radi globalne uporedivosti sa polaznom procjenom (31.12.1995 godine) prethodne vrijednosti prevodimo na deviznu vrijednost pri paritetu 1 dem = 4 din. (isti paritet se uzima kao na 31.03.1997 jer dinarska vrijednost nije revalorizovana za 1997 godinu, te nije ni mijenjana sa prethodnog stanja.

31.12.1997 (u dem)

r/b	Pozicija	JP PTT	POŠTA	TELEKOM
1.	Stalna sredstva	430.991.602	48.158.119	382.833.483
2.	Obrtna sredstva	14.883.500	2.851.565	12.031.935
3.	Posl. sred. – aktiva (1+2)	445.875.102	51.009.684	394.865.418
4.	KAPITAL	437.553.102	48.095.559	389.457.543

Rast kapitala koji se iskazuje između dva stanja (31.12.1995 i 31.12.1997 god) tumači se promjenama po osnovu realizovanih ulaganja u osnovna sredstva tokom 1996 i 1997 godine. Eventualne, druge uticaje nijesmo istraživali, jer smo vrijeme do 31.03.1997 godine smatrali irelevantnim za predmetni zadatak.

Tokom 1998 godine svojinska transformacija nije operacionalizovana, a takodje ni organizaciono restrukturiranje. Međutim, dotadašnje evidencije imovine i kapitala vršene su odvojeno za Poštu i Telekomunikacije, koji će kasnije postati pravni subjekti. Radi konačne podjele uslijedila je operativna fizička dioba imovine i procjena njene vrijednosti – ažuriranje. Ovaj posao je uradila stručna ekipa formirana od Telekoma. Njeni nalazi su slijedeći:



31.12.1998

r/b	Pozicija	DIN	DEM (1d=4 dem)
1	Zemljište	18.993.834	4.748.458
2.	Zgrade	173.833.707	43.458.426
3.	Oprema	1.326.788.325	331.697.082
4.	UKUPNO - STAL. SREDS.	1.519.615.866	379.903.966

Na osnovu dobijenih rezultata procjene (ažuriranja) stalne imovine "Telekoma" na stanje 31.12.1998 godine, može se konstatovati slijedeće:

Procijenjene vrijednosti su približne sa stanja 31.12.1997 koje su sa stanja 31.12.1995 godine ažurirane i revalorizovane za 1996 god., odnosno do 31.03.1997 godine

Minimalna odstupanja su rezultat "pomjeranja" stalne imovine na relaciji "Pošta" – "Telekom" konačnom – preciznom podjelom, kao i izvjesnih korekcija u poslednjoj procjeni, koja je usvojena kao validna za sprovođenje svojinske transformacije.

1.2. VRIEDNOST KAPITALA - VLASNIČKA GLAVNICA NA DAN STATUSNE PROMJENE

"Telekom Crne Gore" izvršio je statusnu promjenu u akcionarsko društvo 31.12.1998 godine uknjižbom vlasništva kod Privrednog suda na učesnike u svojinskoj transformaciji (Država i Zaposleni). Kapital "Telekoma" se referiše na 30.06.1997 godine, a izveden je na slijedeći način:

- Kapital JP PTT sa 31.12.1997 god. iznosi 1.739.009.000 din.
- Participacija "Telekoma" u ukupnom kapitalu JP PTT je 89,66% izvedena je na bazi učešća imovine u ukupnoj
- Kapital JP PTT sa stanja 31.03.1997 godine korigovan je po osnovu procijenjenog poslovnog rezultata za šest mjeseci 1997 godine i iznosi 1.743.543.292 din.

Kapital "Telekoma", saglasno određenoj participaciji iznosi:

$$1.743.543.292 * 0,8966 = 1.563.260.000 \text{ din.}$$

a pri paritetu 1 dem = 4 din njegova vrijednost je:



390.815.000 dem.

Vlasnička struktura akcionarske glavnice se formirala na slijedeći način:

31.12.1997

r/b	Pozicija	Kapital (u Dem)	% učešća
1.	Država	348.372.675	89,14
2.	Zaposleni	42.442.325	10,86
3.	UKUPNO - KAPITAL	390.815.000	100,00

Participacija zaposlenih u vlasništvu se formirala po osnovu prava na besplatne akcije kao i akcije iz popusta primjenom člana 8 Zakona o privatizaciji privrede.

Kako je statusna promjena nastala 31.12.1998 godine, preduzeće "Telekom" je izvršilo uknjižbu procijenjene imovine i kapitala sa stanja 31.12.1998 godine i sačinilo početni bilans na 01.01.1999 god., od kada faktički "Telekom" postoji kao pravni subjekt.

Vlasnička struktura, kakva je ustanovljena prezentiranim postupcima, korigovana je Odlukom Skupštine akcionara 21.03.2000 godine prilikom usvajanja rezultata poslovanja za 1999 godinu i usmjeravanja ostvarene neto dobiti.

Saglasno citiranoj odluci, osnivački ulozi u Telekom Crne gore a.d. mijenjaju se u odnosu na uloge upisane u Sudski registar i formiraju se vlasnički odnosi prema slijedećoj razmjeri:

- RCG 84,69% osnivačkog kapitala i
- Zaposleni i ranije zaposleni i penzioneri 15,31% osnivačkog kapitala

1.3. KNJIGOVODSTVENA VRIEDNOST IMOVINE I KAPITALA NA 01.01.2000 god (31.12.1999)

Vrijednost imovine i kapitala na stanje 01.01.2000 godine formira se na osnovu:

- procijenjene vrijednosti imovine i kapitala na 31.12.1998 godine
- nove nabavke i otpisa osnovnih sredstava do kraja 1999 godine
- revalorizacije imovine i kapitala



- promjene u obrtnom podbilansu
- poslovnih rezultata

Saglasno prethodnom, imaju se slijedeće vrijednosti:

01.01.2000 (u 000 dem)				
r/b	AKTIVA	Nab. vrijed.	Ispravka	Sad. vrijed.
1	Stalna imovina	447.123	192.481	254.642
1.1.	Osnovna sredstva	443.636	192.481	251.155
	Osn. sred. (bez osn. sred. u pripremi)	443.483	192.481	241.002
1.2.	Dugoročna fin. ulaganja	3.487	-	3.487
2.	Obrtna imovina	29.458	1.415	28.043
3.	Poslovna aktiva	476.581	193.896	282.685
4.	Ukupna aktiva	476.699	193.896	282.803

r/b	PASIVA	Sad. vrijed.
5.	Kapital	272.437
6.	Obaveze	10.366
7.	Ukupna pasiva	282.803

U porednom analizom knjigovodstvenih vrijednosti na stanje 01.01.2000 godine sa iskazanim procijenjenim vrijednostima imovine i kapitala na 31.12.1998 god., a imajući u vidu izvršene nabavke u međuvremenu, pozitivno poslovanje i dr., nesporan je zaključak da je došlo do:

- depresijacije odnosno smanjenja vrijednosti stalne imovine (sa 379.903.966 dem na 254.642.000 dem) i
- smanjenja vrijednosti kapitala (sa 391 mil. dem na 283 mil dem).

Detaljnije obrazloženje i analiza u vezi sa tim slijedi u narednim elaboracijama.

1.4. ANALIZA KNJIGOVODSTVENIH ISKAZA IMOVINE I KAPITALA

Ovu analizu orijentiramo na vrijednosti osnovnih sredstava i posledično tome kapitala. Ovo iz razloga što su date pozicije – kategorije podložne vrijednosnim promjenama uslijed revalorizacija ili drugih mehanizama (monetizacija). Referentne



vrijednosti za ovu analizu su iskazi na 31.12.1998 godinu kao početna stanja koja je uključila sve fizičke promjene (nabavke i rashode) kao i revalorizacije u odnosu na procjenu iz 1995. godine.

U konkretnoj interpretaciji prethodnog, vrijednosti osnovnih sredstava nabavljenih zaključno do 31.12.1998 godinom su slijedeće:

(u dem)

r/b	AKTIVA	Sadašnja vr. (31.12.1998)	Sadašnja vr. (01.01.2000)
1.	Zemljište	4.748.458	3.055.550
2.	Zgrade	43.458.426	26.306.382
3.	Oprema	331.697.082	186.601.596
4.	Ukupno	379.903.966	215.963.528

Radi uporedljivosti sadašnjih vrijednosti sa dva stanja (31.12.1998 i 01.01.2000), potrebno je sadašnju vrijednost sa stanja 31.12.1998 god. umanjiti za amortizaciju iz 1998 i 1999 godine, obračunatu na nabavnu vrijednost, po prosjenoj stopi od 5,59% na sva osnovna sredstva.

Nabavna vrijednost osnovnih sredstava nabavljena do kraja 1997 godine iznosi 589.394.450 dem, a nabavna vrijednost ovih, uvećana za nabavke iz 1998 godine iznosi 623.100.000 dem.³ Primjenom prosječne stope, amortizacija za ove dvije godine je:

Godina	Nabavna vrijed.	Koef. otpisa	Amortizacija
1997	589.394.450	0,0559	32.947.150
1998	623.100.000	0,0559	34.831.290

Ukupna amortizacija za dvije navedene godine je 67.778.440 dem. Dakle, uporedljiva sadašnja vrijednost sa 31.12.1998 god. je:

$$379.903.966 - 67.778.440 = 312.125.526 \text{ dem}$$

Dakle, smanjenje sadašnje vrijednosti osnovnih sredstava za dvije godine (1997. i 1998.) uslijedilo je za 96.161.998 dem. Uključujući u analizu i vrijednost osnovnih

³ Postupak formiranja nabavne vrijednosti objašnjen je u poglavlju 2.2.



sredstava za 1999 godinu (kumulativno 1997, 1998 i 1999), na stanje 31.12.1999 godine, sadašnja knjigovodstvena vrijednost je 241.002.145 dem. Uporedljiva sakašnja vrijednost, isključujući revalorizaciju u periodu 1997 – 1999 god., a sa obračunatom amortizacijom za isti period (na korigovanim nabavnim vrijednostima) je 352.386.660 dem. Iz ovih relacija, depresirana je sadašnja vrijednost osnovnih sredstava (bez osnovnih sredstava u pripremi) za 111.384.515 dem (352.386.660 – 241.002.145)

Analogno padu sadašnje vrijednosti osnovnih sredstava uslijed navedenog raskoraka uslijedio je i pad vrijednosti kapitala, kako slijedi:

Pozicija	Proc. vrijed. 31.12.97	Knjigov. vrijed. 31.12.99	Razlika
Kapital (u dem)	390.815.000	272.437.000	118.378.000

Na osnovu prethodne analize, proizilaze slijedeći zaključci:

- Knjigovodstveni iskazi stanja imovine i kapitala na 01.01.2000 godine ne odgovaraju realnim vrijednostima dobijenim procjenom i tokovima koji su se dešavali nakon nje.
- Posledično posmatrano, predmetno Preduzeće iskazuje (obračunava) nerealnu amortizaciju što uzrokuje fiktivni dobitak.
- Tok stvarne likvidnosti ne odgovara likvidnosti iskazanoj u knjigovodstvenoj evidenciji.
- Umanjenje kapitala, na nerealnoj osnovi, predstavlja prepreku u daljnim privatizacionim procesima, a ujedno destimuliše transakcione tokove na tržištu hartija od vrijednosti.

Iz prethodno navedenih posledičnih odnosa proistekli iz knjigovodstvene evidencije, kao i opredjeljenja uprave i rukovodstva da se bilansiranje vrši na realnim vrijednostima, nužno je prići korekciji – ispravci bilansa stanja – početnog stanja na 01.01.2000 godine. Ovaj postupak se izvodi procjenom – ažuriranjem, što je i predmet ovog Dokumenta.



2. KOREKCIJA I PROCJENA VRIJEDNOSTI IMOVINE I KAPITALA

2.1. METODE ZAŠTITE I ISKAZIVANJA REALNE VRIJEDNOSTI IMOVINE

Domaća računovodstvena praksa u proteklom periodu šttila je vrijednost imovine i kapitala od inflatornih obezvređivanja tehnikom revalorizacije. Revalorizovane su nabavne i otpisane vrijednosti primjenom jedinstvenog opšteg indeksa rasta cijena na malo. Ako su neke imovinske pozicije imale devizne vrijednosti prilikom nabavki, one su se iskazivale u dinarskoj protivuvrijednosti po srednjem kursu koji je važio na dan nabavke.

Medjutim, u svakom slučaju postojala su značajna odstupanja između promjena (rasta) kursa čvrste valute i indeksa rasta cijena na malo. Po pravilu rast kursa je bio intenzivniji (naročito u zadnje 2 – 3 godine) od zvaničnih koeficijenata revalorizacije kojima je trebalo iskazivati realne vrijednosti imovine i kapitala. Ilustracija i kvantifikacija navedenih dispariteta, ili raskoraka se daje narednom analizom:

- Referentni datumi za predmetnu analizu su 31.12.1997 god., kad je tržišni kurs 1 dem = 4 din. i 31.12.1999 god., odnosno 01.01.2000 god., kada je zvanični kurs odredjen na 1 dem = 20 din.
- Za ovaj period dinarska protivuvrijednost 1 dem je porasla za pet puta.
- Revalorizacioni faktori (koeficijenti) za isti period su bili prema rastu cijena na malo
 - U 1997 god., 9,3% (Q = 1,093)
 - U 1998 god., 41,6% (Q = 1,416), tržišni kurs 1 dem = 8,2 din.
 - Zbirni koeficijenti za period 01.01.1997 – 31.12.1998 = 1,547; odnosno 31.03.1997 – 31.12.1998 = 1,505
 - U 1999 rast cijena na malo je 128,4% (Q = 2,284) kada je utvrđen tržišni kurs 1 dem = 20 din.



- Zbirni koeficijent za period 01.01.1997 – 31.12.1999 = 3,533, odnosno za 31.03.1997 – 31.12.1999 = 3,437

Prema Zakonu o računovodstvu revalorizacija se nije vršila kada je inflacija na godišnjem nivou ispod 10% (dok nijesu stupile izmjene u 1999 god. koje su primjenjivane retroaktivno). Radi toga, kao i korektnosti u uporedljivosti, primjenjujemo revalorizaciju i na 1997 godinu.

Primjenom faktora revalorizacije, kojima je popravljana nominalna vrijednost imovine u dinarskom izrazu, imali bi dinarsku protivvrijednost 1 dem

- Na 31.12.1998 god. $4 * 1,505 = 6,02$ din, što je 73% od 8,2 din. koliko je bio tržišni kurs na istom danu,
- Na 31.12.1999 god $4 * 3,437 = 13,75$ din što je 69% od 20 din., koliko je bio utvrdjen zvanični tržišni kurs na isti momenat.

Dakle, imali smo obezvređenje u relacijama od cca 27 do 31%. Naročito je raskorak dobio zamah jednokratnim povećanjem kursa na 31.12.1999 na 20 din/1 dem po kojem je preračunata dinarska vrijednost (prethodno revalorizovana po navedenim parametrima) imovine na deviznu, koja postaje zvanična valuta u Crnoj Gori. Ovom transakcijom, na vrijednost izvedenu neobjektivnim parametrima revalorizacija tokom prethodnog perioda, desilo se urušavanje vrijednosti koje je neodrživo i neprihvatljivo za iskazivanje poslovnih rezultata preduzeća "Telekom" Koliko je to u kumulativnom numeričkom izrazu vidi se iz slijedeće relacije:

- Nabavna vrijednost osnovnih sredstava "Telekoma" na 31.12.1997 iznosila je 589.394.450 dem
- Po knjigovodstvenoj evidenciji ta vrijednost na 01.01.2000 godine je iskazana u visini od 381.238.324 dem.

Dakle, obezvređenje je nastalo za cca 35,3% što je blisko depresijaciji 1 dem faktorima revalorizacije ($4 * 3,437 = 13,75$ din u odnosu na paritet 1 dem = 20 din.

Utvrđivanje ovih uticaja u kvantitativnom obliku, saglasno prethodnim pokazateljima i izborom parametara, na stanje 01.01.2000 god, koje ima objektivne kvalifikative uradiće se slijedećim procedurama:



a) za osnovna sredstva nabavljena do 31.12.1997 godine:

- Nabavne vrijednosti iskazane u dem 01.01.2000 godine vratiti na dinarsku protivuvrijednost sa paritetom 20 din = 1 dem.
- Iz dobijene vrijednosti isključiti povećanja po osnovu revalorizacije za 1999 i 1998 godinu
- Vrijednost iz prethodnog stava odgovara nabavnoj vrijednosti koju su osnovna sredstva imala 31.12.1997
- Kako je to ista ona vrijednost koja je utvrđena na 31.03.1997, saglasno ažuriranju vrijednosti imovine i kapitala, prezentirano u poglavlju 1.1., kada je bio paritet 1 dem = 4 din, to njenim dijejenjem sa 4 imaće se korespondentna vrijednost u dem za 31.12.1999, odnosno 01.01.2000 godine
- Koeficijent sa kojim treba korigovati nabavne vrijednosti osnovnih sredstava i ispravke vrijednosti iz bilansa stanja 01.01.2000 godine, koja su nabavljena do 31.12.1997 god. (izdvojena iz analitičke evidencije) se formira relacijom

$$Q = 20 : 2,284 : 1,416 : 4 = 1,546$$

Nova vrijednost (V1) – korigovana vrijednost

$$V1 = V * 1,546 \quad (V = \text{vrijednost } 01.01.2000)$$

- Diferencija izmedju vrijednosti dobijene preračunom koeficijentom iz prethodnog stava i iskazane vrijednosti na 01.01.2000 god. predstavlja dodatnu (razlika izmedju realne i one koja se knjigovodstveno vodi) nabavnu vrijednost
- Na dodatnu nabavnu vrijednost osnovnih sredstava treba obračunati amortizaciju za 1998 i 1999 po grupama osnovnih sredstava i na taj način utvrditi koliki je otpis, odnosno koliko se povećava amortizacija.



b) za osnovna sredstva nabavljena u 1998 godini

- Kao i u prethodnoj grupi, iskazati dinarsku protivuvrijednost na 01.01.2000 godine, potom "osloboditi" tu vrijednost od revalorizacionog povećanja u 1999 (redukcijom sa $Q = 2,284$)
- "Neto" vrijednost iz prethodnog stava podijeliti sa 6,25, koliki je bio prosječni tržišni kurs u 1998 godini. Pošto nema precizne evidencije termina nabavke tokom 1998 god., uzeti kao karakteristični momenat nabavke u godini njenu sredinu, te zbog tog i prosječni kurs za istu godinu (pretpostavka da je bila ravnomjerna nabavka)
- Relacije iz prethodnih stavova daje korekcionni koeficijent

$$Q = 20 : 2,284 : 6,25 = 1,401$$

Nova vrijednost (V1) - korigovana vrijednost je:

$$V1 = V * 1,401 \quad (V = \text{vrijednost iz 01.01.2000})$$

- Sa koeficijentom 1,401 proračunati nabavne vrijednosti za ovu grupu osnovnih sredstava sa 01.01.2000 godine. Na dobijene iznose obračunati novi otpis (amortizaciju) od 30.06.1998 god. (usvojeni reprezentativni momenat nabavke i aktiviranja u ovoj godini) do kraja 1999 god. Pri tom treba isključiti raniji otpis za ta sredstva koji je izvršen za čitavu godinu, kao da su nabavljena 01.01.1998 godine (a nijesu)

c) za osnovna sredstva nabavljena u 1999 godini

- Takođe se postojeće vrijednosti množe sa 20 i preračunavaju na dinarsku protivuvrijednost
- S obzirom da je valorizacija i amortizacija ovih sredstava vršena od momenta kada su i aktivirana tokom godine pa do kraja godine, (postoji evidencija o tome), to je nužno eliminisati iz nabavne vrijednosti revalorizaciju i ispravke vrijednosti



- "Neto" vrijednosti iz prethodnog stava dijeliti sa tržišnim kursem iz mjeseca u kojem je sredstvo aktivirano (postoji evidencija)
- Rezultat iz prethodnog stava predstavlja realnu vrijednost tih sredstava i na takvu vrijednost treba izvršiti (novi) otpis sa amortizacionim stopama po grupama od dana aktiviranja do kraja godine, što će dati realnu vrijednost sadašnjih sredstava.

2.2. KOREKCIJA VRIJEDNOSTI IMOVINE I KAPITALA NA 31.12.1999 GOD.

Iz prethodno navedenih razloga konstatovali smo da završni račun odnosno imovinski bilans na stanje 31.12.1999 godine ne odražava realno stanje po pitanju vrijednosti imovine i kapitala. Naime, uticaj revalorizacionih efekata je bio nedovoljan da "održ" približno procijenjene nabavne vrijednosti, odnosno procijenjene sadašnje vrijednosti, korigovane za vrijednost amortizacije. Posledično tome, obračunati nivo amortizacije nije realan što iskrivljuje sliku uspješnosti poslovanja.

Da bi se postigla realnost navedenih iskaza za 2000 godinu neophodno je izvršiti korekciju imovinskog bilansa sa stanja 31.12.1999 godine, odnosno za date korekcije inovirati početno stanje na 01.01.2001 godine.

Korekcije u imovinskom bilansu na navedeno stanje odnose se isključivo na vrijednost osnovnih sredstava, a temelje se na Medjunarodnom računovodstvenom standardu (MRS 16) kojim "pravna lica u postupku revalorizacije koriste procjenjivanje bilansnih pozicija", a u konkretnom slučaju procjenjivanje se odnosi na "Nekretnine, i opremu" (osnovna sredstva).

Radí izvodjenja vrijednosti kapitala, pored procjene osnovnih sredstava nužno je procjenom obuhvatiti i ostali dio imovinskih pozicija (obrotna sredstva), a i obaveze. S obzirom da se navedeni iskaz (bilans stanja) odnosi na prošlo stanje, te da je uslijedila njegova revizija, obrtna sredstva i obaveze se uzimaju kao objektivne vrijednosti. Dakle, korekcija se odnosi na vrijednost osnovnih sredstava i posledično tome slijede promjene u vrijednosti kapitala.



Metodološki postupak korekcije (procjene) vrijednosti osnovnih sredstava objašnjen je u prethodnom poglavlju, tako da se na ovom mjestu neće ponavljati. Međutim, važno je saopštiti slijedeće:

- uvažavaju se, kao "referentne" vrijednosti dobijene ranijom procjenom i to za ona osnovna sredstva koja su nabavljena do 31.12.1997 i bila su predmet procjene,
- uzimaju se promjene u osnovnim sredstvima po osnovu novih nabavki, otudjenja i dr za vremenski period 1998 – 1999 godina
- isključuje se revalorizacija sprovedena za 1998 i 1999 godinu (koeficijent deflacije) i uzima paritet din/dem korišćen prilikom ažuriranja vrijednosti na dan uknjižbe (31.12.1998) s napomenom da uknjižene vrijednosti nijesu revalorizovane za 1998 godinu
- polazne vrijednosti na kojima se vrši korekcija su knjigovodstvene vrijednosti na 31.12.1999 godine

Stanje osnovnih sredstava (prije korekcije), dakle po knjigovodstvenim iskazima i po godinama nabavke, je slijedeće:

31.12.1999. (u dem.)				
r/b	Naziv osnovnog sredstva	Nab. vrijed.	Ispravka	Sad. vrijed.
1	Zemljište	3.055.598	0	3.055.598
2.	Građevinski objekti	53.427.933	14.679.777	38.748.156
2.1.	<i>Stanje 31.12.1997</i>	<i>51.100.272</i>	<i>14.661.668</i>	<i>36.438.604</i>
2.2.	<i>Nabavke 1998</i>	<i>65.572</i>	<i>6.557</i>	<i>59.015</i>
2.3.	<i>Nabavke 1999</i>	<i>2.262.089</i>	<i>11.552</i>	<i>2.250.537</i>
3.	Oprema	377.000.144	177.801.753	199.198.391
3.1.	<i>Stanje 31.12.1997</i>	<i>327.082.454</i>	<i>171.123.535</i>	<i>155.958.919</i>
3.2.	<i>Nabavke 1998</i>	<i>23.992.636</i>	<i>3.541.196</i>	<i>20.451.440</i>
3.3.	<i>Nabavke 1999</i>	<i>25.925.054</i>	<i>3.137.022</i>	<i>22.788.032</i>
4.	UKUPNO	433.483.675	192.481.530	241.002.145

Primjenom prethodno prezentiranog modela i postupaka za korekciju vrijednosti iskazane na 31.12.1999 godine, novo stanje se formira na isti dan, kako slijedi:



r/b	Naziv osnovnog sredstva	Nab. vrijed. (prije korek.)	Q korekcije	Kor. nab. vrijed.
1	Zemljište	3.055.598	1,546	4.723.954
2.	Gracjevinski objekti	53.427.933		82.825.334
2.1.	<i>Do 31.12.97</i>	<i>51.100.272</i>	<i>1,546</i>	<i>79.061.021</i>
2.2.	<i>Nabavke u 1998</i>	<i>65.572</i>	<i>1,401</i>	<i>91.866</i>
2.3.	<i>Nabavke u 1999</i>	<i>2.262.089</i>	-	<i>3.732.447</i>
3.	Oprema	377.000.144	-	579.097.534
3.1.	<i>Do 31.12.97</i>	<i>327.082.454</i>	<i>1,546</i>	<i>505.669.474</i>
3.2.	<i>Nabavke u 1998</i>	<i>23.992.636</i>	<i>1,401</i>	<i>33.613.683</i>
3.3.	<i>Nabavke u 1999</i>	<i>25.925.054</i>	-	<i>39.814.377</i>
4.	UKUPNO	433.483.675	1,53788	666.646.822

Analogno prethodnoj proceduri i postupku izvode se "ispravke" i "sadašnje vrijednosti" osnovnih sredstava na 31.12.1999 god.

a) "ispravka"

r/b	Naziv osnovnog sredstva	Isprav. prije korekcije	Q korekcije	Korig. ispravke
1	Zemljište	0		0
2.	Gracjevinski objekti	14.679.777		23.967.378
2.1.	<i>Do 31.12.97</i>	<i>14.661.668</i>		<i>23.937.812</i>
2.2.	<i>Nabavke u 1998</i>	<i>6.557</i>		<i>10.705</i>
2.3.	<i>Nabavke u 1999</i>	<i>11.552</i>		<i>18.861</i>
3.	Oprema	177.801.753		290.293.783
3.1.	<i>Do 31.12.97</i>	<i>171.123.535</i>		<i>279.389.973</i>
3.2.	<i>Nabavke u 1998</i>	<i>3.541.196</i>		<i>5.761.690</i>
3.3.	<i>Nabavke u 1999</i>	<i>3.137.022</i>		<i>5.121.170</i>
4.	UKUPNO	192.481.530	1,63268	314.260.161

Ispravka vrijednosti odgovara obračunatoj amortizaciji na korigovane nabavne vrijednosti po amortizacionim grupama:



b) "sadašnja vrijednost"

r/b	Naziv osnovnog sredstva	Korig. nab. vrijednost	Kor. ispravka	Korig. sad. vrijed.
1	Zemljište	4.723.954	0	4.723.954
2.	Gradjevinski objekti	82.825.334	23.967.378	58.857.956
2.1.	Do 31.12.97	79.001.021	29.937.812	55.063.209
2.2.	Nabavke u 1998	91.886	10.705	81.181
2.3.	Nabavke u 1999	3.732.447	18.861	3.713.586
3.	Oprema	579.097.534	290.293.783	288.803.751
3.1.	Do 31.12.97	505.669.474	279.389.973	226.279.501
3.2.	Nabavke u 1998	33.613.683	5.781.640	27.832.043
3.3.	Nabavke u 1999	39.814.377	5.121.170	34.693.207
4.	UKUPNO	666.646.822	314.260.161	352.386.660

Uporedne vrijednosti prije i poslije korekcije sa razlikama daju se u narednom pregledu:

r/b	Naziv osnovnog sredstva	Nab. vrijed.	Ispravka	Sad. vrijed.
1.	Zemljište –poslije korekc.	4.723.955	0	4.723.955
2.	Zemljište –prije korekcije	3.055.598	0	3.055.598
3.	Razlika (2 -1)	1.668.357	0	1.668.357
4.	Gr. obj. – poslije korekcije	81.996.174	24.386.344	57.609.830
5.	Gr. obj. – prije korekcije	53.427.933	14.679.777	38.748.156
6.	Razlika (4 - 5)	28.568.241	9.706.567	18.861.674
7.	Oprema – poslije korekc.	579.926.694	289.873.819	290.052.875
8.	Oprema – prije korekcije	377.000.144	177.801.753	199.198.391
9.	Razlika (7 - 8)	202.926.550	112.072.066	90.854.484
10.	Osn. sred. - posl. korekc.	666.646.823	314.260.163	352.386.660
11.	Osn. sred. - prije korekc.	433.483.675	192.481.530	241.002.145
12.	Razlika (10 - 11)	233.163.148	121.778.633	111.384.515

Usvajanjem korektivnih vrijednosti na osnovnim sredstvima (zemljište, gradjevinski objekti i oprema)⁴, bez korekcije osnovnih sredstava u pripremi (sredstva nabavljena tokom godine a investicija još traje (nijesu puštena u funkciju), knjigovodstveni iskaz imovine i kapitala bi bio izmijenjen, kako slijedi:



KORIGOVANI BILANS STANJA NA 01.01.2000 GODINE (u dem)

AKTIVA		Knjig sad. vrij.	Korig. sad. vr.	Razlika
A.	NEUPL. UPISANI KAPITAL	0	0	0
B.	STALNA IMOVINA	254.642.343	366.026.858	111.384.515
I.	NEMATER. ULAGANJA	0	0	0
II.	OSNOVNA SREDSTVA	251.154.843	362.539.358	111.384.515
1.	Zemljište	3.055.598	4.723.955	1.668.357
2.	Gradjevinski objekti	36.748.156	57.609.830	18.861.674
3.	Oprema	199.198.391	290.052.875	90.854.484
4.	Ostala osnovna sredstva	0	0	0
5.	Osnovna sredstva u pripremi	10.152.698	10.152.698	0
III.	DUGOR. FIN. PLASMANI	3.487.500	3.487.500	0
V.	OBRTNA IMOVINA	28.042.960	28.042.950	0
I.	ZALIFE	125.900	125.900	0
II.	KRATK. POTR. I PLASMANI	12.760.950	12.760.950	0
III.	GOTOV. EKV. I GOTOVINA	15.156.100	15.156.100	0
IV.	AVR	0	0	0
G.	POSLOVNA IMOVINA	282.685.293	394.069.808	111.384.515
D.	GUBITAK	0	0	0
F.	POSLOVNA AKTIVA	282.685.293	394.069.808	111.384.515
E.	VANPOSLOVNA AKTIVA	117.700	117.700	0
Z.	UKUPNA AKTIVA	282.802.993	394.187.508	111.384.515
PASIVA				
A.	KAPITAL	272.437.393	383.821.908	111.384.515
I.	OSNOVNI KAPITAL	267.096.150	378.480.665	111.384.515
1.	Društveni kapital	0	0	0
2.	Akcijski kapital	33.185.800	57.945.300	24.759.500 ⁵
3.	Državni kapital	233.910.350	320.535.275	86.624.925
II.	REZERVE	403.443	403.443	0
III.	NERASPOR. DOBITAK	4.937.800	4.937.800	0
B.	DUGOROČNA REZERV.	0	0	0
V.	OBAVEŽE	10.385.600	10.385.600	0
1.	Dugoročne obaveze	1.041.650	1.041.650	0
2.	Kratkoročne obaveze	9.323.950	9.323.950	0
G.	PVR	0	0	0
D.	POSLOVNA PASIVA	282.802.993	394.187.508	111.384.515
E.	VANPOSLOVNA PASIVA	0	0	0
E.	UKUPNA PASIVA	282.802.993	394.187.508	111.384.515

⁴ Korektivna vrijednost osnovnih sredstava izvećena je pojedinačno za svako osnovno sredstvo, po amortizacionoj grupi i po prostornom rasporedu što je sastavni dio ovog Dokumenta.

⁵ Participacija u povećanju ukupnog kapitala određena na bazi % vlasništva akcionara definisana Statutom



Uslijed podcijenjenosti osnovnih sredstava došlo je do pada vrijednosti kapitala, što ima za posledicu nerealne knjigovodstvene vrijednosti akcija. To dalje uzrokuje i pad vrijednosti akcija prilikom njene kotacije na tržištu hartija od vrijednosti ili, eventualno, kotacije vrijednosti preduzeća prilikom prodaje kapitala putem javnog tendera. Svakako, posledice su dalekosežnije, te sa sveukupnog aspekta, predlaže se nadležnom organu preduzeća da usvoji navedene korekcije, a korigovani bilans stanja u dijelu osnovnih sredstava bi poslužio za realan obračun troškova amortizacije, a samim tim i realan obračun finansijskog rezultata za 2000 godinu.

Samo za 1999 manje obračunata amortizacija iznosi 13.034.820 dem, što se izvodi iz sljedećih relacija:

- Prosječna stopa amortizacije osnovnih sredstava je 5,59
- Vrijednost amortizacije prije korekcije je $433.483.675 * 0,0559 = 24.231.737$ dem
- Amortizacija na korigovanu vrijednost osnovnih sredstava je $666.646.822 * 0,0559 = 37.265.557$ dem
- Manje obračunata amortizacija je 13.034.820 dem

2.3. PROCJENA VRIJEDNOSTI IMOVINE I KAPITALA NA 31.12.2000 GOD.

Nezavisno od "zatečenih" ili korigovanih knjigovodstvenih vrijednosti potrebno je uraditi procjenu osnovnih sredstava po tehničkoj strukturi (zemljište, objekti i oprema) na 31.12.2000 godine, koja uključuje, naročito:

- Fizičke promjene u smislu povećanja po osnovu novih nabavki otudjenja i rashoda,
- Smanjenje vrijednosti po osnovu rabaćenja osnovnih sredstava, odnosno pripadajuće amortizacije,
- Eventualne, promjene tržišne vrijednosti
- Referentno (za uporedjenje) stanje 31.12.1998 godine
- Iskaz sadašnje vrijednosti na 31.12.2000 godine



Radi izvođenja vrijednosti ukupne imovine i kapitala nužna je procjena i obrtnog podbilansa na isti momenat, koja je dovoljno pouzdana i objektivna prema poslovnoj evidenciji stanja na 31.12.2000 godine.

Procjenu na 31.12.2000 godine izvršićemo u narednoj elaboraciji supstancijalnom metodom (tržišnim pristupom). Kao uporedne vrijednosti koristimo knjigovodstvene iskaze imovine i kapitala koji ne uključuju korektivne vrijednosti imovine i kapitala na 31.12.1999 god. odnosno 01.01.2000 godine.

2.3.1. Knjigovodstvena vrijednost imovine i kapitala

Vrijednost imovine i kapitala se izvodi na bazi zvaničnih knjigovodstvenih evidencija koje ne uključuju korekciju vrijednosti imovine po osnovu reprocjene (ažuriranja) koristeći deflatorni metod (isključenje efekata revalorizacije) i prevođenje deflatornih – realnih vrijednosti na bazi pariteta u datom trenutku (31.12.1997 odnosno 31.12.1998 godine) i ostalo kako je to prezentirano u prethodnom poglavlju. Knjigovodstvene vrijednosti, odnosno bilans stanja, su slijedeće:



KNJGOVODSTVENI BILANS STANJA NA 31.12.2000 GODINE (u dem)

AKTIVA		Knjig sad. vrij.
A.	NEUFL. UPISANI KAPITAL	0
B.	STALNA IMOVINA	299.224.607
I.	NEMATER. ULAGANJA	0
II.	OSNOVNA SREDSTVA	255.994.274
1.	Zemijište	3.259.787
2.	Građevinski objekti	39.451.903
3.	Oprema	209.259.664
4.	Ostala osnovna sredstva	0
5.	Osnovna sredstva u pripremi	4.002.921
III.	DUGOR. FIN. PLASMANI	36.230.333
V.	OBRTNA IMOVINA	24.308.674
I.	ZALIHE	117.746
II.	KRATK. POTR. I PLASMANI	15.454.681
III.	GOTOV. EKV. I GOTOVINA	8.736.247
IV.	AVR	12.258.664
G.	POSLOVNA IMOVINA	328.791.945
D.	GUBITAK	0
II.	POSLOVNA AKTIVA	328.791.945
E.	VANPOSLOVNA AKTIVA	239.514
Ž.	UKUPNA AKTIVA	329.031.459
PASIVA		
A.	KAPITAL	297.643.618
I.	OSNOVNI KAPITAL	285.760.596
1.	Društveni kapital	0
2.	Akcijski kapital	43.749.948
3.	Državni kapital	242.010.648
II.	REZERVE	995.928
III.	NERASPOR. DOBITAK	10.887.074
B.	DUGOROČNA REZERV.	0
V.	OBAVEZE	31.320.669
1.	Dugoročne obaveze	15.954.688
2.	Kratkoročne obaveze	15.365.981
G.	PVR	24.119
D.	POSLOVNA PASIVA	328.988.406
Đ.	VANPOSLOVNA PASIVA	43.053
E.	UKUPNA PASIVA	329.031.459



2.3.2. Procjena vrijednosti imovine i kapitala (po tržišnom pristupu)

a) Gradjevinski objekti i zemljište

Procjena vrijednosti nepokretnosti "Telekoma" izvršena je korišćenjem procjene izvršene za presjek stanja na 31.12.1998 godine kao polazne vrijednosti. Kako su u ovoj procjeni vrijednosti iskazane u dinarima to je, za dalje korišćenje, bilo neophodno iste iskazati u dem. Na osnovu tržišnih pokazatelja iz kraja 1998 godine, a uzimajući u obzir da osnovna procjena ne sadrži revalorizaciju za 1998 godinu, usvojen je paritet 1 dem = 4 din. što odgovara tržišnom kursu na 31.12.1997 godine, odnosno presjeku kome odgovara i procijenjena vrijednost.

U postupku procjene prvo je utvrđena vrijednost nekretnina na 01.01.2000 godine. Procijenjena vrijednost je iskazana u tabeli koja se daje u prilogu prema kojoj, ukupna procijenjena vrijednost zemljišta i objekata iznosi:

r/b	Nekretnine	Vrijednost 01.01.2000
1.	Zemljište	4.748.458
2.	Objekti	57.609.825
3.	UKUPNO	62.358.283

Analitički, po TKC, vrijednost nepokretnne imovine na 01.01.2000 god. daje se u narednom pregledu:

r/b	Nekretnine	Veličina m2	Vrijed. na 31.12.98 (dem)	Korekcija vrijednosti (dm)	Procijenj. vrijednost 01.01.2000	Prosje. jed. cijena m2
I.	Zemljište		4.748.458	-	4.748.458	
II.	Objekti	30.414	60.818.815	3.208.989	57.609.825	
1.	Poslovne zgrade	24.840	38.065.562	1.141.967	36.923.595	
1.1	TKC Podgorica	7.818	13.593.037	407.791	13.185.246	1.680
1.2	TKC Nikšić	2.081	2.830.786	84.923	2.745.863	1.319
1.3	TKC Pljevlja	869	1.012.475	30.374	982.101	1.130
1.4	TKC Bij. Polje	1.125	1.360.573	40.817	1.319.756	1.173
1.5	TKC Berane	1.330	1.712.429	51.373	1.661.056	1.249
1.6	TKC Cetinje	1.252	1.109.028	33.271	1.075.757	859
1.7	TKC Bar	1.250	1.719.134	51.574	1.667.560	1.334
1.8	TKC Budva	1.915	3.571.186	107.136	3.464.050	1.808



1.9	TKC Kotor	997	1.305.585	39.167	1.266.418	1.270
1.10	TKC H. Novi	1.577	2.607.564	79.227	2.529.337	1.603
1.11	TKC Tivat	1.000	1.421.051	42.632	1.378.419	1.378
1.12	TKC Ulcinj	1.072	1.696.185	50.885	1.645.300	1.535
1.13	TKC Danilo/grad	611	662.945	19.888	643.057	1.052
1.14	TKC Kolašin	362	409.089	12.273	396.816	1.096
1.15	TKC Šavnik	142	143.692	4.311	139.381	981
1.16	TKC Plužine	188	232.557	6.977	225.580	1.199
1.17	TKC Zabljak	149	148.054	4.441	143.613	963
1.18	TKC Mojkovac	198	249.369	7.481	241.888	1.222
1.19	TKC Rožaje	95	1.197.750	35.932	1.161.817	1.224
1.20	TKC Plav	227	280.701	8.421	272.280	1.199
1.21	TKC Andrijevica	582	802.372	24.714	778.301	1.337
2.	RDC Zgrade	5.574	5.392.860	1.851.308	5.177.146	929
3.	RDC Anten. stub.	-	17.360.393		15.509.085	
3.	UKUPNO (1+2)	30.414	65.567.273	3.208.989	62.358.284	

Korekcija procjene izvršena je za nastalu amortizaciju za proteklo vrijeme (dvije godine) od bazne procjene po istim amortizacionim stopama. Pošto u ovom periodu nije bilo drugih promjena na nepokretnoj imovini to nije bilo drugih korekcija. Metodološki, procjena je izvršena kao i na stanje 31.12.2000 godine, koja se objašnjava i daje u nastavku.

U tabelarnom pregledu su iskazane prosječne jedinične vrijednosti za poslovne zgrade po telekomunikacionim centrima. Jedinične cijene odraz su tržišnih pokazatelja, mikroekonomskih uslova i starosti objekta. Tako najveću prosječnu jediničnu vrijednost imaju objekti koji pripadaju TKC Budva, a razlog je to što se svi nalaze na atraktivnim lokacijama i radi se o relativno novima objektima. Najniža jedinična vrijednost je objekta na Cetinju, a razlog je starost objekta.

Vrijednost nepokretne imovine za presjek stanja na 31.12.2000 godine procijenjena je korekcijom vrijednosti po osnovu amortizacije nastale za protekli period korišćenjem odgovarajućih amortizacionih stopa. Takođe je u dijelu "poslovnih zgrada" došlo do umanjenja vrijednosti po osnovu prenosa vlasništva na dijelu poslovnog prostora na "Monet". Preneseni prostor odnosi se na I i IV sprat objekta MTK centra u Podgorici i ukupne je površine 768 m².

Uz majuču prethodno, a u cilju uporedljivosti sadašnje procjene, sa procjenom iz 1998 godine, daje se naredni pregled:



Za rashod treba uključiti RDC – Antene u sadašnjoj vrijednosti od 106.559 dem, ispravke 426.522 dem i sa nabavnom vrijednošću od 533.081 dem.

U narednoj tabeli daje se rekapitulacija procijenjene vrijednosti nekretnina, uključujući prethodno navedene fizičke promjene, po osnovnoj tehničkoj strukturi:

31.12.2000				
r/b	Naziv osnovnog sredstva	Nabavna vrijednost	Ispravka vrijednosti	Sadašnja vrijednost
1.	Zemljište	4.928.144	0	4.928.144
2.	Gradjevinski objekti	83.956.984	26.490.290	57.466.694
2.1.	Poslovne zgrade	42.610.881	5.004.536	37.606.345
2.2.	RDC – Zgrade	8.799.113	3.578.350	5.220.763
2.3.	RDC - Antene	32.546.990	17.907.404	14.639.586
3.	UKUPNO	88.885.128	26.490.290	62.394.838

b) Oprema

Za provjeru i uporedjenje podataka korišćena je dokumentacija »Procijenjena vrijednost sredstava telekomunikacija na dan 31.12.1998. godine« (bez revalorizacije) i dokumentacija, u vidu listinga, sa podacima o »sadašnjoj vrijednosti« osnovnih sredstava na dan 31.12.2000. godine.

Tokom rada angažovan je i izvjestan broj radnika Telekoma Crne Gore a.d. Podgorica, specijalista za pojedine oblasti.

Takodje su konsultovani i stručnjaci iz renomiranih firmi »Ericsson – N. Tesla« - Zagreb i »Iskra Tel« - Kranj za oblast »Komutacioni sistemi«, »Isra transmission« - Ljubljana za oblast »Prenosni sistemi« i »PTT Inžinjeri« za oblast »Mjesne mreže« od kojih je i nabavljen najveći dio osnovnih sredstava Telekoma Crne Gore.

U Tabeli 1. dat je prikaz nabavnih i sadašnjih vrijednosti (na dan 31.12.2000. godine) osnovnih sredstava Telekoma Crne Gore a.d. Podgorica nabavljenih do 01.01.2000. godine, za pojedine oblasti koje su kontrolisane.



r/b	Nepokretna imovina	Procij. vrijed. 31.12.1998	Kor. vrij.	Proc. vrijednost 31.12.2000 (dm)
1.	Zemljište	4.748.458	-	4.748.458
2.	Objekti	60.818.809	5.545.159	55.273.660
2.1	Poslovne zgrade	38.065.566	2.599.140	36.171.216
2.2	R.D.C. –Zgrade	5.392.860	319.257	5.021.538
2.3	RDC –Antene	17.360.393	2.626.762	14.080.912
3.	UKUPNO (1+2)	65.567.276	5.545.159	60.022.124

Korekcija vrijednosti imovine pod r.b. 2.1. "Poslovne zgrade" u iznosu 2.599.140 dem sačinjava smanjenje po osnovu amortizacije (povećane starosti) u iznosu od 1.579.458 dem, i po osnovu fizičke primjene imovine nastale prenosom navedenog dijela imovine u iznosu 1.019.682 dem. Umanjenje po osnovu amortizacije izračunato je primjenom prosječne amortizacione stope od 1,5% na godišnjem nivou, a za vrijednost imovine prenijete na "Monet" uzet je utvrdjeni iznos prilikom promjene vlasništva (Jul 2000 god.).

Za objekte TKC – Zgrade, korekcija vrijednosti je izvršena primjenom prosječne amortizacione stope 2%, a za RDC – Antene 5,1% na godišnjem nivou.

U okviru procjene na 31.12. 2000 godine potrebno je uključiti nabavke koje su se izdešavale tokom 2000 godine, kao i rashode iz iste godine.

Nabavke zemljišta i objekata izvršene tokom 2000 godine su, prema slijedećem pregledu:

r/b	Naziv osnovnog sredstva	Nabavna vrijednost	Ispravka vrijednosti	Sadašnja vrijednost
1	Zemljište	204.188	0	204.188
2.	Gradjevinski objekti	2.493.895	57.716	2.436.176
2.1.	Poslovne zgrade	1.053.386	8.186	1.045.199
2.2.	RDC – Zgrade	779.228	17.974	761.253
2.3.	RDC - Antene	661.281	31.556	629.724
3.	UKUPNO	2.698.083	57.716	2.640.364



Tabela 1

R.br.	Grupa osnovnih sredstava	Nabavna vrijednost (Nv)	Sadašnja vrijednost (Sv)
1	Prenosni sistemi	107.254.729	70.209.489
2	Mjesne mreže	322.419.441	130.327.688
3	Komutacioni sistemi	113.595.470	48.922.966
4	Uređaji za napajanje	17.066.012	3.568.089
5	Negovorne usluge	13.703.737	2.992.381
6	Transportna sredstva	3.506.353	1.194.497
7	Birotehnička oprema	2.069.744	1.612.988
8	Kotlarnice	311.201	61.440
UKUPNO:		579.926.687	258.889.538

U Tabeli 2. dat je prikaz nabavne i sadašnje vrijednosti osnovnih sredstava nabavijenih tokom 2000. godine, sa stanjem na dan 31.12.2000. godine.

Tabela 2.

R.br.	Grupa osnovnih sredstava	Nabavna vrijednost (Nv)	Sadašnja vrijednost (Sv)
1	Prenosni sistemi	7.317.540	7.176.545
2	Mjesne mreže	6.563.046	7.176.545
3	Komutacioni sistemi	19.095.785	19.641.573
4	Uređaji za napajanje	74.434	74.117
5	Negovorne usluge	204.559	190.607
6	Transportna sredstva	32.095	215.787
7	Birotehnička oprema	509.141	486.166
8	Kotlarnice	24.351	24.145
UKUPNO:		33.820.951	33.650.543



U Tabeli 3. dat je prikaz stanja nabavne i sadašnje vrijednosti sredstava za pojedine oblasti koje su kontrolisane na dan 31.12.2000. godine.

Tabela 3.

R.br.	Grupa osnovnih sredstava	Nabavna vrijednost (Nv)	Sadašnja vrijednost (Sv)
1	Prenosni sistemi	114.572.269	77.386.035
2	Mjesne mreže	328.982.488	136.169.284
3	Komutacioni sistemi	132.691.255	68.564.540
4	Uredjaji za napajanje	17.140.446	3.642.206
5	Negovorne usluge	13.908.297	3.182.989
6	Transportna sredstva	3.538.448	1.410.284
7	Birotehnička oprema	2.578.888	2.099.155
8	Kotlarnice	335.553	85.586
UKUPNO:		613.747.644	292.540.079

U Tabeli 4. dat je prikaz neotpisane vrijednosti osnovnih sredstava na dan 21.12.2000. godine.

Tabela 4

R.br.	Grupa osnovnih sredstava	Nabavna vrijednost (Nv)	Sadašnja vrijednost (Sv)
1	Prenosni sistemi	2.847.969	1.772.177
2	Mjesne mreže	162.661	83.719
3	Komutacioni sistemi	8.392.600	475.773
4	Uredjaji za napajanje	971.248	109.837
5	Negovorne usluge	228.010	12.324
6	Transportna sredstva	316.516	6.270
7	Birotehnička oprema	63.744	51.407
8	Kotlarnice		
UKUPNO:		12.982.748	2.511.507



U Tabeli 5. cat je prikaz nabavne sadašnje vrijednosti osnovnih sredstava Telekomu Crne Gore za pojedine oblasti koje su kontrolisane, na dan 31.12.2000. godine.

Tabela 5

R.br.	Grupa osnovnih sredstava	Nabavna vrijednost (Nv)	Sadašnja vrijednost (Sv)
1	Prenosni sistemi	111.724.300	75.613.858
2	Mjesne mreže	328.819.827	136.085.565
3	Komutacioni sistemi	124.298.655	68.088.767
4	Uredjaji za napajanje	16.169.198	3.532.369
5	Negovorne usluge	13.680.287	3.170.665
6	Transportna sredstva	3.221.932	1.404.014
7	Birotehnička oprema	2.515.144	2.047.748
8	Kotlarnice	335.553	85.586
UKUPNO:		600.764.897	290.028.572


Posebna pažnja je posvećena provjeri vrijednosti osnovnih sredstava koje čine najveće pozicije u grupi osnovnih sredstava kod pojedinih TK centara (npr. prenosni sistemi kod Magistralnog TK centra čine 60% od ukupne vrijednosti, komutacioni sistemi i mjesne mreže kod TK centara Podgorica, Nikšić, Herceg Novi, Bar . Budva čine po 60% od ukupne vrijednosti).

Na osnovu sprovedenih provjera, upoređenja i konsultacija, može se konstatovati da je »sadašnja vrijednost« osnovnih sredstava Telekomu Crne Gore a.d. Podgorica, koja su kontrolisana, u potpunosti, kako pojedinačno tako i grupno, realna.

Kao potvrda ovako dobijenog rezultata može poslužiti i upoređenje procentualnog učešća pojedinih grupa u ukupnom iznosu vrijednosti osnovnih sredstava, prikazanog na sl. 1. i 2. sa tipičnom distribucijom investicija jedne hipotetične telekomunikacione mreže fiksne telefonije (grafički prikaz ove distribucije dobijen je od poznate švedske firme »Ericsson«) prikazanom na sl. 3.




Distribucija vrijednosti osnovnih sredstava na osnovu nabavne vrijednosti:




Sl. 1

Distribucija vrijednosti osnovnih sredstava na osnovu sadašnjih vrijednosti:

Sl. 2.



Tipična distribucija:



Sl. 3



c) Obrtna sredstva i AVR

Obrtna sredstva i AVR obuhvaćena su knjigovodstvenom evidencijom sa stanjem 31.12.2000 godine. Iskazi, pripremljeni za potrebe sastavljanja završnog računa i ujedno procjene, su slijedeći:

r/b	Naziv osnovnog sredstva	Nabavna vrijednost
1	Obrtna sredstva	24.308.674
1.1.	Zalihe	117.746
1.2.	Kratkor. potr. i plasmani	15.454.681
1.3.	Gotovina	8.736.247
4.	AVR	12.258.664
3.	UKUPNO	36.567.338

d) Vrijednost obaveza i PVR

Dugoročne obaveze, bilansno iskazano, su 15.954.688 dem. Kratkoročne obaveze, knjigovodstveno su evidentirane 15.365.981 dem. One obuhvataju: kratkoročne finansijske obaveze, obaveze prema dobavljačima, obaveze iz specifičnih poslova, obaveze za zarade i naknade, kao i obaveze za poreze i doprinose i druge dažbine.

Sve pozicije, osim "Obaveze za poreze i doprinose i druge dažbine" odražavaju realitete. Naime, porezi i doprinosi iz rezultata, pri ostvarenoj dobiti od 11,85 miliona dem su 2.370.145, izdvajanja u obavezne rezerve (5% na ostvarenu dobit) su 592.537 dem.

Novom procjenom, odnosno ažuriranjem mijenja se osnovica za obračun amortizacije. U konkretnom slučaju nabavna vrijednost, kao i sadašnja je promijenjena, te se uslijed obračuna amortizacije dobit koriguje i svodi na realnu vrijednost. Bruto dobit tekuće godine, uslijed korekcije troška amortizacije, je 898.270 dem, umjesto 11.850.725 dem. Obračunati porez na dobit po stopi 20% je 179.654 dem (ukupan porez na dobit zbog poreskih opterećenja i olakšica je 416.057 dem), a izdvajanja u rezerve 44.913 dem. Neto dobit je, umjesto 9.480.580 dem, 482.213



dem, a ukupna dobit (uključujući i dobit iz prethodnih godina), korigovano 2.436.331 dem (umjesto 10.887.074 dem).

2.3.3 Bilans stanja prema procijenjenim vrijednostima

Sve analize i elaboracije prezentirane u prethodnim segmentima ovog Dokumenta nesumnjivo upućuju da rezultat izvršene procjene vrijednosti imovine i kapitala treba iskazati na 31.12.2000 godine putem diferencija na bilansnim pozicijama između procijenjenih vrijednosti i vrijednosti koje se vode po tekućim knjigovodstvenim evidencijama (bez korekcija).

Ovako formirane razlike će obuhvatiti i korekcije date u ovom elaboratu na 01.01.2000 godine, koje su značile jedno "medjustanje" izvedeno parametrima knjigovodstvene procjene. Dakle, slijedi korigovani bilans stanja na 31.12.2000 godine koji će uključiti vrijednosti iskazane elaboriranim procjenama u prethodnom poglavlju (2.3.2.), odnosno bilans stanja sa kojim treba otvoriti poslovne knjige 01.01.2001 godine.



KORIGOVANI BILANS STANJA NA 31.12.2000 GODINE

AKTIVA		Knjig sad. vrij.	Korig. sad. vr.	Razlika
A.	NEUPL. UPISANI KAPITAL	0	0	0
B.	STALNA IMOVINA	299.224.607	392.656.664	93.432.057
I.	NEMATER. ULAGANJA	0	0	0
II.	OSNOVNA SREDSTVA	255.994.274	356.426.331	100.432.057
1.	Zemljište	3.259.787	4.928.144	1.668.357
2.	Gradevinski objekti	39.461.903	57.466.694	18.004.791
3.	Oprema	209.269.664	290.028.572	80.758.908
4.	Ostala osnovna sredstva	0	0	0
5.	Osnovna sredstva u pripremi	4.002.921	4.002.921	0
III.	DJGOR. FIN. PLASMANI	36.230.333	36.230.333	0
V.	OBRTNA IMOVINA	24.308.674	24.308.674	0
I.	ZALIHE	117.746	117.746	0
II.	KRATK. PCTR. I PLASMANI	15.454.681	15.454.681	0
III.	GOTOV. EKV. I GOTOVINA	8.736.247	8.736.247	0
G.	AVR	12.258.664	12.258.664	0
D.	POSLOVNA IMOVINA	328.791.945	429.224.002	100.432.057
Đ.	GUBITAK	0	0	0
E.	POSLOVNA AKTIVA	328.791.945	429.224.002	100.432.057
Ž.	VANPOSLOVNA AKTIVA	239.514	239.514	0
Z.	UKUPNA AKTIVA	329.031.459	429.463.516	100.432.057
PASIVA				
A.	KAPITAL	297.643.618	400.029.755	102.386.137
I.	OSNOVNI KAPITAL	285.760.596	397.145.106	111.384.510
I.	Društveni kapital	0	0	0
2.	Akcijski kapital	43.749.948	60.802.916	17.052.968
3.	Državni kapital	242.010.648	336.342.190	94.331.542
II.	REZERVE	995.948	448.318	-547.630
III.	NERASPOR. DOBITAK	10.887.074	2.436.331	-8.450.743
B.	DJGOROČNA REZERV.	0	0	0
V.	OBAVEZE	31.320.669	29.366.581	-1.954.088
1.	Dugoročne obaveze	15.954.688	15.954.688	0
2.	Kratkoročne obaveze	15.365.981	13.411.893	-1.954.088
G.	PVR	24.119	24.119	0
D.	POSLOVNA PASIVA	328.988.406	429.420.455	100.432.049
Đ.	VANPOSLOVNA PASIVA	43.053	43.061	+8
E.	UKUPNA PASIVA	329.031.459	429.463.516	100.432.057



2.3.4 Vlasnička struktura kapitala prema procijenjenoj vrijednosti

Vlasnička glavnica i njena struktura, uzimajući u obzir procijenjenu vrijednost osnovnog kapitala na 31.12.2000 godine, kao i strukturu kapitala uspostavljenju prilikom svojinske transformacije je, kako slijedi:

31.12.2000			
r/b	Pozicija	Kapital (u Dem)	% učešća
1	Država	336.342.190	84,69
2.	Zaposleni	60.802.916	15,31
3.	UKUPNO - KAPITAL	397.145.106	100,00

Vrijednost: ako je, pri datom kapitalu i broju akcija od 1.563.250, je 254 dem.


IZJAVA O NEZAVISNOSTI PROCJENJIVAČA

"Telekom Crne Gore" ad. Podgorica tražio je od nas mišljenje o pravednoj tržišnoj vrijednosti imovine i kapitala na stanje 31.12.2000 god. za svrhe reainih iskaza poslovnih obračuna i uknjižbe akcionarske glavnice kod Privrednog suda. U vezi sa tim izjavljujemo:


1. Nemamo niti namjeravamo da steknemo bilo kakav interes u pogledu predmetne imovine, ili bilo kakav drugi interes koji bi uticao na vrijednost realne i nepristrasne procjene.
2. Obavljanje predmetne procjene nije vezano za naknadu čija bi se vrijednost izvela iz njenog rezulta, već je ugovorena fiksna naknada prije angažovanja na predmetnom poslu.

OVALŠĆENI PROCJENJIVAČI


mr Dragiša Boričić, dipl. oec




Tadić Momčilo, dipl. ing.



Belada Branka, dipl. ing. gradj.



Mališić Nikola, dipl. oec



Podgorica, Januara 2001 god.

Republika Crna Gora
Privredni Sud
Podgorica

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРНИЦИ

Трипљико из руде-средно поште-дана _____

Бројете на пошту обично-крелор. дана _____

2001 _____

2001, _____ прилаго _____

П р и л о ж е

Predmet: Zahtjev za stavljanje na uvid i prepis iz registra akcionarskog kapitala kompanije "Telekom Crne Gore A.D."

Poštovana gospodo!

Dio radnika "Telekoma Crne Gore A.D." koji su ujedno i članovi Nezavisnog sindikata "Telekom C.G.", sebe smatraju oštećenim u smislu vlasništva nad akcijama ove kompanije, iz razloga kršenja pozitivnih zakonskih propisa prilikom sprovedenog procesa privatizacije. Njihove opravdane sumnje u zakonitost i transparentnost ovog procesa intezivirane su nemogućnošću da u svojoj kompaniji u kojoj su akcionari ostvare uvid u knjigu akcija. Takođe je evidentno da su u dva navrata od Centralne Depozitarne Agencije A.D. Podgorica zahtjevali da im se stavi na uvid kontrolni listing prije konačnog unošenja u elektronsku bazu, podataka iz knjige akcija ove kompanije. Obzirom da ovim zahtjevima do sada nije udovoljeno nadamo se da će te omogućiti da komisija ovog sindikata izvrši uvid i dobije prepis upisa akcionarskog kapitala "Telekom Crne Gore A.D." na prilogu uz rešenje broj 2 sa svom pratećom dokumentacijom.

Podgorica 28.12.2001.



Povjerenik sindikalne organizacije
Nezavisnog sindikata "Telekom C.G."

ing. Radunović Slobodan
kontakt tel. 067 524 234

IZVRŠIO UVID
DANA 28.12.2001

RADUNOVIĆ SLOBODAN I FOTOKOPIRAO:

- REŠENJE PI 5490/98
- REŠENJE PI 2256/01
- ODLUKA O USVAMA IMLI PPOC. VRID. DUNA 2001
- PRAVNOG STR. MJS, BR. 01-765 OD 06.2001
- IZJAVLJENJE KON. ZA SP. ZAK. U VEŠTAČ. I. O. JUNA 2001
- ODLUKA PI 1800/01 Ubriz DUSAZ

Број регистарског
улошка регистарског
суда 1-17542-00

Ознака и број
уписника суда Pi.2256/01

(Назив и седиште суда)

Предлагач: (Фирма
односно назив и
седиште правног лица
односно име и адреса
физичког лица) "Telekom Crne Gore" A.D. - Podgorica
Bulevar Lenjina бр. 3. - Podgorica

Предмет пријаве: Promjena lica ovlašćenog
za zastupañje

Уз пријаву прилажемо следеће исправе и доказе:

- 1) Odluka o razriešenju
- 2) Odluka o imenovanju
- 3) O.P. obrazac
- 4) Fotokopija lične karte za direktora
- 5) Saglasnost Vlade
- 6) Sudska taksa
- 7)
- 8) *Друштво Државне*
- 9) *Има (фамилија)*
- 10) *24.08/01*
- 11)

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
Пријаву је прихватио директор дана 24.08.01
Пријаву је прихватио адвокат дана _____
Број _____ Пи.2256/01
Број привредника _____
Такса (дан) 65,00 _____

Предлажемо да се на основу ове пријаве и приложених исправа и доказа донесе решење о упису у судски регистар и решење достави предлагачу.



Име и потпис овлашћеног лица,
Telekom Crna Gora
Oleg

1. Пријава за суд

Fl.2256/01

Посл. бр.

Privredni

Podgorici

Dijana Raičković

суд у

судија

као судија појединац у судско-регистарској правној ствари предлагача " TELEKOM CRNE GORE" А. Д.
PODGORICA, Bulevar Lenjina br. 3.

ради уписа промјене лица овлашћеног за заступање

дана 24.08.2001. г донео је

РЕШЕЊЕ

Усваја се захтев предлагача за упис у судски регистар и одређује се упис у судски регистар, у регистарски уложак

1-17542-00

бр. података садржаних у прилозима уз пријаву бр.

који су саставни део овог решења.

Судија,

Dijana Raičković

Dijana Raičković
Vrhovnom

Поштом о правном леку: Против овог решења може се изјавити жалба, преко овог суда,

Podgorici

суду у у року од 8 дана од дана достављања преписа решења.

3. Изворник решења



"Telekom Crne Gore" A.D. - Podgorica
Bulevar Lenjina br. 3. - Podgorica

Прилог уз
пријаву
број

4

Број регистарског уписа регистарског суда
и његово седиште


1-17542-00

1. Имена лица овлашћених за заступање субјекта уписа и границе њихових овлашћења

dr Obradović Oleg, direktor, bez ograničenja

2. Имена лица овлашћених за заступање субјекта уписа у обављању послова спољнотрговинског промета и границе њихових овлашћења

dr Obradović Oleg, direktor, bez ograničenja



Име и презиме овлашћеног лица.

dr Obradović Oleg

Следи наставак број

Прилог уз пријаву за суд

Овлашћено лице потписује само прилог уз пријаву, а судија – прилог уз изворник решења и регистарски лист.

ОБРАЗАЦ: Прилог уз пријаву број 4

Издавач: ЛЕТОПИС Подгорица

Основа за поручбичу: Обр. Бр. 20910017

"Telekom Crne Gore" A.D. - Podgorica
Bulevar Lenjina br. 3, - Podgorica

Регистарски
лист
број

4

Број регистарског уписа регистарског суда
и његово седиште

1-17542-00

Датум уписа	Ознака и број решења	Број уписа	Назив суда
24.08.2001 г	Fi.2256/01	2	Привредни суд Подгорица

1. Имена лица овлашћених за заступање субјекта уписа и границе њихових овлашћења

dr Obradović Oleg, direktor, bez ograničenja

2. Имена лица овлашћених за заступање субјекта уписа у обављању послова спољнотрговинског промета и границе њихових овлашћења

dr Obradović Oleg, direktor, bez ograničenja

Судија,

Dijana Raičković

Dijana Raičković

Следи наставак број:

2. Регистарски лист

Овлашћено лице потписује само оригинал уз пријаву, а судија – прилог уз изворник решења и регистарски лист.

ОБРАЗАЦ: Регистарски лист број 4

Издавач: ЛЕТОПИС Подгорица

Ознака за поручину: Обр. бр. 20910017

"Telekom Crne Gore" A.D. - Podgorica
Bulevar Lenjina br. 3. - Podgorica

Прилог уз
решење
број

4

Број регистарског уписа регистарског суда
и његово седиште

1-17542-00

Датум уписа

Ознака и број решења

Број уписа

Назив суда

24.08.2001 г

Fl.2256/01

2

Привредни суд у
Подгорици

1. Имена лица овлашћених за заступање субјекта уписа и границе њихових овлашћења

dr Obradović Oleg, direktor, bez ograničenja

2. Имена лица овлашћених за заступање субјекта уписа у обављању послова спољнотрговинског промета и границе њихових овлашћења

dr Obradović Oleg, direktor, bez ograničenja

Судија

Dijana Raičković

Dijana Raičković

Следи наставак број:

3. Прилог уз изводник решења

Овлашћено лице потписује само прилог уз пријаву, а судија — прилог уз изворник решења и регистарски лист.

ОБРАЗАЦ: Прилог уз решење број 4

Издавач: ЛЕТОПИС Подгорица

Ознака за парубину: Обр. бр. 209/0017

Назив и седиште суда	Ознака и број решања суда	Датум
	Р1.2256/01	24.08.2001

"Службени лист СРЈ" - Београд
(назив и седиште службеног листа)

у Београду

Молимо вас да објавите ниже наведени оглас, на трошак странке

ОГЛАС ГЛАСИ:

Привредни суд суд у Подгорици, решењем бр.

1-17542-00

уписао је у судски регистар, у регистарском улошку бр.

(фирма и седиште субјекта уписа)

следеће податке:

Vrađi se promjena lica ovlašćenog za zastupanje u "Telekom Crne Gore"
A.D. Podgorica, ul. Bulevar Lenjina br. 3 - Podgorica. Na mjesto
lica ovlašćenog za zastupanje imenuje se dr. Obradović Oleg.

EXP. 24.08.01

СУДИЈА
Dijana Raičković

Dijana Raičković

ОБРАЗАЦ (ОУ) - Оглас о објављивању извода уписа у судски регистар



Фирма и седиште-
 субјекта уписа "Telekom Crne Gore" A.D. - Podgorica
 Bulevar Lenjina br. 3 - Podgorica

Број регистарског улошка регистарског
 суда и његово седиште

ОВЕРЕНИ ПОТПИСИ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ЗАСТУПАЊЕ

Ред. број	Презиме и име	Лични број	Својеручни потпис
1.	dr. Obradović Oleg		<i>[Handwritten Signature]</i>
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

Потврђује се да су именовани својеручно потписали ову исправу. Одговорност именованих утврђена је на основу:

Ред. број	Презиме и име	Број личне карте издате од, број пасоша и сл.
1.	dr. Obradović Oleg	l.k. br. 105836 CB Podgorica
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

Такса за оверу од динара наплаћена и гоништена на молби за оверу

(Назив суда, односно органа за оверу и седиште)

Овлашћени радник

ОБРАЗАЦ (ОП) – Оверени потписи лица овлашћених за заступање

2772 1

Бр. Бр. _____

Овладом ОЛЕБ

својеручно потпише ову испраку
познана _____ без плаћа у овој испраци
Источити: _____ именом _____ утврђена
је на основу личне карте бр. _____

односно свједцима _____ чија је
Источити: _____ утврђена _____
Текст за безбеду бр. Бр. _____

поштом _____
Ово _____
Датум _____



[Handwritten signature]

Na osnovu člana 62. tačka 7 Zakona o Preduzećima(Sl list SRJ 29/96, 29/97, 59/98 i 74/99), člana 71. st. 1 i člana 74 st. 1 al. 1 Statuta, Upravni odbor Telekom-a Crne Gore a. d. Podgorica na sjednici održanoj 07.08.02001 godine donio je

ODLUKU

o

razrješenju dužnosti direktora "Telekom-a Crne Gore a. d." Podgorica .

I

Razrješava se Jusuf Fetahović, dip. ecc. od dužnosti direktora "Telekom Crne Gore a. d." Podgorica, na lični zahtjev.

II

Odluku dostaviti Vladi RCG , radi davanja saglasnosti.

Broj: 02-6750



**PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA**

Milica Pejanović – Djurišić

Milica Pejanović – Djurišić

Na osnovu člana 62. tačka 7 Zakona o Preduzećima (Sl list SRJ 29/96, 29/91, 59/98 i 74/79), člana 71. st. 1 i 3 Statuta, Upravni odbor "Telekom-a Crne Gore a.d." Podgorica na sjednici održanoj 07.08.2001 godine donio je

ODLUKU

o

postavljenju direktora "Telekom Crne Gore a. d. Podgorica

I

Dr. Oleg Obradović postavlja se za direktora "Telekom Crne Gore a. d." Podgorica, na period od pet godina.

II

Postavljenje iz tačke I. ove Odluke predpostavlja otklanjanje potencijalnog konflikta interesa dr. Olega Obradovića koji može proizaći iz njegovog statusa u firmi "Internet Crna Gora d.o.o." Podgorica.

III

Odluku dostaviti Vladi RCG, radi davanja saglasnosti.

Broj: 02-6750/2

**PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA**



Prof. dr. Milica Pejanović - Djurišić,

Milica Pejanović - Djurišić

Republika Crna Gora
VLADA REPUBLIKE CRNE GORE
Broj: 02-3508/3
Podgorica, 17. avgust 2001. godine



A.D.

Podgorica, 17. 08. 2001. god.

"TELEKOM CRNE GORE" A D
- Upravnom odboru -

PODGORICA

Vlada Republike Crne Gore, na sjednici od 17. avgusta 2001. godine, na osnovu odredaba člana 3. Odluke o davanju saglasnosti na statusnu promjenu Javnog preduzeća PTT saobraćaja Crne Gore ("Službeni list RCG", br. 40/98), a u vezi sa odredbom člana 62. stav 1; tačka 7. Zakona o preduzećima ("Službeni list Savezne Republike Jugoslavije br. 29/96, 33/96, 29/97, 59/98), je:

- dala saglasnost na Odluku Upravnog odbora "Telekom Crne Gore" A D o razrješenju Jusufa Fetahovića od dužnosti direktora "Telekom Crne Gore" A D., na lični zahtjev;

- dala saglasnost na Odluku Upravnog odbora "Telekom Crne Gore" A D o postavljenju dr Olega Obradovića, direktora "Internet" Crna Gora d.o.o. Podgorica za direktora "Telekom Crne Gore" A D.

Prilikom odlučivanja o ovom pitanju Vlada je zaključila i sljedeće:

Budući da je dr Oleg Obradović, koji je vlasnik 30% akcija Internet Crna Gora d.o.o. u svojoj pismenoj izjavi, iskazao spremnost da, u optimalnom roku, proda svoj paket akcija u Internet Crna Gora d.o.o., te da je u međuvremenu pravo upravljanja tim akcijama prenio na drugo lice, kao i da više ne obavlja dužnost direktora Internet Crna Gora d.o.o., a s obzirom da će sve odluke koje se odnose na poslove između "Telekom Crna Gora" AD i Internet Crna Gora d.o.o. donositi Upravni odbor "Telekom Crna Gora" AD (saglasno Odluci Upravnog odbora Telekoma o postavljenju dr Obradovića), Vlada smatra da se na taj način prevazilazi mogući konflikt interesa između "Telekom Crna Gora" AD i Internet Crna Gora d.o.o.

GENERALNI SEKRETAR VLADE

Miodrag Vucinić



(11)

I. Odevka o programovanih algoritmech

II. Odevka o problemakh

III. Odevka o problemakh i yazykakh programirovaniya i yazykakh
i yazykakh i yazykakh

IV. Odevka o problemakh i yazykakh

V. Odevka o problemakh i yazykakh

Na osnovu čl. 64. i 65. Zakona o svojinskoj i upravljačkoj transformaciji ("Službeni list RCG", br. 2/92 i 27/94), i čl. 3 i 5 Zakona o privatizaciji privrede ("Službeni list RCG", br. 23/96), i člana 12. Uredbe o Vladi Republike Crne Gore ("Službeni list RCG", br. 15/94 i 4/97), Vlada Republike Crne Gore na sjednici od 11. decembra 1997. godine, donijela je

O D L U K U

O POSEBNOJ PROGRAMU TRANSFORMACIJE JP PTT SAOBRAĆAJA CRNE GORE - PODGORICA

Član 1

Ovom odlukom utvrđuje se postupak svojinske i upravljačke transformacije i privatizacije JP PTT saobraćaja Crne Gore - Podgorica.

Transformacija obuhvata postupak utvrđivanja vrijednosti kapitala ovog preduzeća i njegovu vlasničku nominaciju.

Privatizacija državnog kapitala u preduzeću može se na način i pod uslovima propisanim zakonom, po odlukama nadležnog organa vršiti i nakon završenog postupka transformacije.

Član 2

Usvaja se poseban Program transformacije JP PTT saobraćaja Crne Gore - Podgorica, koji je uradio stručni tim - obradivač "Montenegroinvest" i izvještaj stručnog tima, obrazovanog rješenjem direktora Zavoda za obračun i plaćanje - Narodna banka Jugoslavije, (broj 1373/1 od 26. jula 1995. i broj 88971 od 19. maja 1997. godine), o identifikaciji i procjeni državnog kapitala u JP PTT saobraćaja Crne Gore - Podgorica.

Član 3

Identifikovani državni kapital u iznosu od 1.743.543.291,56 dinara čini osnov vlasničke transformacije po modelima;

1. Izdavanjem i prodajom akcija radi povećanja kapitala Preduzeća pod povlašćenim uslovima (dokapitalizacija) zaposlenim i ranije zaposlenim u Preduzeću u iznosu od cca 179.571.161,00 dinara;
2. Izdavanjem i podjelom besplatna akcija zaposlenim i ranije zaposlenim u Preduzeću koji imaju najmanje 3 (tri) godine radnog staža u Preduzeću u iznosu od cca 53.371.348,00 dinara;
3. Učešćem državnog kapitala u Preduzeću, u iznosu od cca 1.510.100.782,26 dinara.

Član 4

Organizacija i vlasnička transformacija JP PIT saobraćaja Crne Gore - Podgorica, izvršiće se u skladu sa zakonom i posebnim Programom transformacije, najkasnije do kraja juna 1998. godine.

Član 5

Interese Republike Crne Gore u daljem postupku privatizacije državnog kapitala iz člana 3 ove odluke, u skladu sa zakonom, propisima donesenim na osnovu zakona i ovom odlukom, vrši Vlada Republike Crne Gore.

Član 6

Sastavni dio ove odluke je poseban Program transformacije JP PIT saobraćaja Crne Gore - Podgorica koji je uradio stručni tim - obrađivač "Montenegroinvest" i izvještaj o identifikaciji i procjeni državnog kapitala u JP PIT saobraćaja Crne Gore - Podgorica.

Član 7

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-3730

Podgorica, 11. decembra 1997. godine

VLADA REPUBLIKE CRNE GORE

PREDSJEDNIK
MILO ĐUKANOVIĆ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПОШТАНСКОГ,
ТЕЛЕГРАФСКОГ И ТЕЛЕФОНСКОГ
САОБРАЋАЈА ЦРНЕ ГОРЕ

Бр. 08-720

Подгорица, 28. X. 1998. год.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ PTT САОБРАЋАЈА ЦРНЕ ГОРЕ
- P O D G O R I C A -

ОДЛУКА

О

ПОДЈЕЛИ ЈП PTT САОБРАЋАЈА ЦРНЕ ГОРЕ
НА

ПОШТУ ЦРНЕ ГОРЕ - Друштво са ограниченом одговорношћу
|
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ ЦРНЕ ГОРЕ - Акционарско друштво

Podgorica, oktobra 1998. godine

Na osnovu člana 447 stav 2 tačka 1 Zakona o preduzećima ("Sl.list SRJ" broj 29/96 i 29/97), člana 17 stav 1 alineja 2 Zakona o javnim preduzećima ("Sl.list SRJ" broj 6/91), i člana 28 tačka 9 Statuta, Upravni odbor JP PTT saobraćaja Crne Gore - Podgorica na sjednici od 28.10. 1998. donio je

ODLUKU

o

PODJELI JP PTT SAOBRAĆAJA CRNE GORE NA POŠTU CRNE GORE - Društvo sa ograničenom odgovornošću

i

TELEKOMUNIKACIJE CRNE GORE - Akcionarsko društvo

Član 1

Ovom Odlukom uređuje se podjela JP PTT saobraćaja Crne Gore na dva preduzeća i uređuju međusobni odnosi koji proizilaze iz te podjele.

Član 2

Postojeće JP PTT saobraćaja Crne Gore - Podgorica dijeli se na:

- Poštu Crne Gore - Društvo sa ograničenom odgovornošću (u daljem tekstu: Pošta),
- Telekomunikacije Crne Gore - Akcionarsko društvo (u daljem tekstu: Telekomunikacije).

Član 3

Firma Pošte je: Pošta Crne Gore - Društvo sa ograničenom odgovornošću, a skraćena oznaka firme: Pošta Crne Gore d.o.o.
Sjedište Pošte je u Podgorici.

Pošta obavlja slijedeće djelatnosti:

- prenos poštanskih pošiljaka (pisama i dopisnica i paketa) u javnom, unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju,
- uplate i isplate poštanskih i telegramskih uplatnica,
- poslovi platnog prometa, uplate i isplate po žiro i tekućim računima (dinarska i devizna),
- poštansko-štedna služba (dinarska i devizna),
- usluge za račun drugih lica: prodaja srećaka, novina, časopisa, čestitki, razglednica, takseni vrednosti, avio karata, kartica za javne telefonske govornice i dr.,
- naplatu svih vrsta komunalnih usluga, električne energije, telekomunikacione usluge, naknada za korišćenje građevinskog zemljišta i dr.,
- izrada, promet i distribucija poštanskih maraka i vrednosnica i prodaja maraka u filatelističke svrhe,
- otkup i zamjena stranih sredstava plaćanja,
- izdavanje saglasnosti za izradu i upotrebu prigodnih žigova,
- obavljanje usluga za poštansku štedionicu, banke i druge finansijske organizacije,
- vršenje telefonskih razgovora u pošti,
- vršenje telegrafskih i telematskih usluga u pošti,

- međunarodne poštansko-finansijske usluge u saglasnosti sa aktima svjetskog poštanskog saveza,
- projektovanje, izgradnja, rekonstrukcija i održavanje poštanskih objekata i opreme,
- obuka kadrova za potrebe poštanske službe,
- usluge automatske obrade podataka elektronskim putem,
- internet usluge,
- prevoz putnika i robe,
- davanje objekata u zakup,
- poslovi iz oblasti osiguranja,
- poslovi iz oblasti spoljne trgovine,
- konsignaciona i kataloška prodaja,
- trgovina na veliko i malo,
- agencijske i ugostiteljske usluge,
- opravka i održavanje motornih vozila.

Član 4

Imovinu Pošte čini dio kapitala JP PTT saobraćaja Crne Gore, koji se odnosi na poštanski sistem, a utvrđen je Odlukom Vlade RCG o Posebnom programu transformacije JP PTT saobraćaja Crne Gore Podgorica broj 02-3730 od 11.12.1997. godine, uključujući i svojinski udio JP PTT saobraćaja Crne Gore u drugim preduzećima, bankama i drugim finansijskim organizacijama, a odnosi se na poštanski sistem.

Član 5

Firma Telekomunikacija je: Telekomunikacije Crne Gore - Akcionarsko društvo, a skraćena oznaka firme : Telekomunikacije Crne Gore a.d.
Sjedište Telekomunikacija je u Podgorici.

- Telekomunikacije obavljaju slijedeće djelatnosti:
- javne telekomunikacije - fiksne i mobilne,
 - prenos i emitovanje radio i televizijskih programa,
 - izdavanje i umnožavanje snimljenih zvučnih i video zapisa,
 - obezbjedjivanje internet servisa,
 - proizvodnja elektronskih komponenti,
 - opšti i građevinski radovi i radovi specijalizovanih građevinskih struka (gradnja telekomunikacijske mreže, objekata i drugi građevinski radovi),
 - električne i druge instalacije,
 - posredovanje pri prodaji raznih proizvoda,
 - druga trgovina na veliko,
 - trgovina na malo,
 - obrada podataka,
 - djelatnosti povezane s bazama podataka,
 - savjetovanje iz oblasti telekomunikacija i informatike,
 - održavanje i opravka uređaja i opreme,
 - druge računarske djelatnosti,
 - istraživanje i eksperimentalni razvoj na području telekomunikacione tehnologije,
 - tehničke probe i analize,
 - projektovanje, izgradnja, rekonstrukcija i održavanje telekomunikacionih objekata i opreme,
 - obuka kadrova za potrebe telekomunikacija,

- davanje objekata i opreme u zakup,
- usluge reklame i ekonomske propagande,
- usluge ispitivanja tržišta,
- poslovi iz oblasti spoljne trgovine,
- komercijalni poslovi na ostvarivanju prometna roba i usluga,
- inženjering.

Član 6

Imovinu Telekomunikacija Crne Gore čini dio kapitala JP PTT saobraćaja Crne Gore koji se odnosi na telekomunikacioni sistem, a utvrđen je Odlukom Vlade RCG o Posebnom programu transformacije JP PTT saobraćaja Crne Gore - Podgorica broj 02-3730 od 11.12.1997. godine, uključujući i svojinski udio JP PTT saobraćaja Crne Gore u drugim preduzećima, bankama i drugim finansijskim organizacijama, koji se odnosi na telekomunikacioni sistem.

Član 7

Upravni odbor JP PTT saobraćaja Crne Gore sprovede podjelu imovine i obaveza JP PTT saobraćaja Crne Gore na imovinu Pošte i imovinu Telekomunikacija saglasno članu 4 i 6 ove Odluke sa stanjem na dan 31.12.1998. godine.

Imovinu Pošte iz stava 1 ovog člana čini ulog kojim Republika Crna Gora učestvuje u osnovnom kapitalu Pošte.

Imovinu Telekomunikacija iz stava 1 ovog člana čini ulog kojim Republika Crna Gora učestvuje u osnovnom kapitalu Telekomunikacija kao i kapital po osnovu upisa akcija pod povlašćenim uslovima i besplatnih akcija zaposlenih i bivših zaposlenih u JP PTT saobraćaja Crne Gore primjenom Odluke Upravnog odbora broj 08-6210/3 od 26.12.1997. godine.

Član 8

Po osnovu dosadašnjeg jedinstvenog rada i funkcionisanja poštanskog i telekomunikacionog sistema utvrđuje se obaveza privremenog, bespovratnog finansiranja Pošte od strane Telekomunikacija Crne Gore i to:

- za 1999. godinu 3,5 mil. DEM u dinarskoj protivvrijednosti po tržišnom kursu,
- za 2000. godinu 80% iznosa iz alineje 1,
- za 2001. godinu 60% iznosa iz alineje 1,
- za 2002. godinu 40% iznosa iz alineje 1,
- za 2003. godinu 20% iznosa iz alineje 1.

Iznose iz stava 1 ovog člana Telekomunikacije će uplaćivati Pošti tokom godine u mjesečnim ratama do 5-og u mjesecu.

Završnim računom za 1998. godinu startni iznos sredstava iz stava 1 alineja 1 ovog člana može se korigovati o čemu bi odluku donio nadležni organ.

Član 9

Pošta je dužna sredstva iz člana 8 ove Odluke koristiti za realizaciju mjera restrukturiranja poštanske djelatnosti utvrdjenih Programom iz člana 4 ove Odluke, uz posebno iskazivanje rezultata poslovanja aktivnosti od javnog interesa.

Član 10

Podjela radnika JP PTT saobraćaja Crne Gore na radnike Pošte i radnike Telekomunikacija izvršiće se primjenom osnovnih i dopunskih kriterijuma saglasno Programu organizacionog restrukturiranja JP PTT saobraćaja Crne Gore. Direktor JP PTT saobraćaja Crne Gore, uz konsultaciju Samostalnog sindikata PTT sistema Crne Gore, donijeće odluku o podjeli radnika iz stava 1 ovog člana.

Član 11

Direktor JP PTT saobraćaja Crne Gore će preduzeti sve potrebne radnje i izvršiti potrebne pripreme radi upisa Pošte i Telekomunikacija u sudski registar, kako bi novoosnovana preduzeća mogla početi sa radom 01.01.1999. godine.

Član 12

Svi odnosi izmedju novoosnovanih preduzeća koji su nastali podjelom urediće se ugovorom najkasnije do 31. marta 1999. godine.

Član 13

Do konstituisanja preduzeća iz člana 2 ove Odluke, direktor preduzeća i Upravni odbor vršiće poslove iz svoje nadležnosti.

Član 14

Svaka odluka kojom bi se raspolagalo imovinom Pošte i Telekomunikacija utvrdjenim članom 4 i 6 ove Odluke je nišlavna.

Član 15

Do konstituisanja preduzeća iz člana 2 ove Odluke primjenjivaće se opšta akta JP PTT saobraćaja Crne Gore.

Član 16

Ova Odluka stupa na snagu po dobijanju saglasnosti od Vlade Republike Crne Gore, osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu RCG".

 PREDsjedNIK
UPRAVNOG ODBORA,
Dr Miroslav Gomićanović

**JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA
CRNE GORE**

- UPRAVNI ODBOR -

Broj: 08-6210/3

PODGORICA, 26.12. 1997.godine

Na osnovu člana 13. i 20. Zakona o svojinskoj i upravljačkoj transformaciji ("Sl. List RCG" broj 2/92 i 27/94), Odluke Vlade republike Crne Gore o Posebnom programu transformacije JP PTT saobraćaja Crne Gore - Podgorica broj 02-3730 od 11. XII. 1997 i člana 27. Statuta, Upravni odbor JP PTT saobraćaja Crne Gore Podgorica, na sjednici održanoj 26.12.1997. godine, donio je

ODLUKU

o

**IZDAVANJU I PODJELI BESPLATNIH AKCIJA I IZDAVANJU
I PODJELI AKCIJA POD POVLAŠĆENIM USLOVIMA**

UVODNA ODREDBA

I

U skladu sa Odlukom Vlade Republike Crne Gore br. 02-3730 od 11. XII. 1997 izvršiti:

- izdavanje i podjelu besplatnih akcija zaposlenim u Preduzeću i ranije zaposlenim radnicima Preduzeća,
- izdavanje i podjelu akcija zaposlenim i ranije zaposlenim radnicima Preduzeća pod povlašćenim uslovima radi povećanja kapitala (dokapitalizacija).

IZDAVANJE I PODJELA BESPLATNIH AKCIJA

II

1. Ukupan iznos kapitala za besplatnu podjelu akcija je oko 53.871.348,00 dinara, odnosno 53.871 akcija na dan 30.06.1997. godine;
2. Vrijednost jedne akcije iznosi 1.000,00 dinara;
3. Vrijednost besplatnih akcija po zaposlenom ne može preći 3.000 ECU u dinarskoj protivvrijednosti ili 19.427,00 dinara na dan 30.06.1997. godine (kursna lista broj 122 od 30.06.1997.);
4. Pravo na besplatne akcije zaposleni može ostvariti samo u jednom preduzeću pa upisom besplatnih akcija u ovom preduzeću potvrđuje da ovo pravo nije ostvario niti će ostvariti u drugom preduzeću;
5. Pravo na besplatne akcije imaju zaposleni i ranije zaposleni radnici Preduzeća koji imaju 3 (tri) godine radnog staža u Preduzeću.

IZDAVANJE I PRODAJA AKCIJA POD POVLAŠĆENIM USLOVIMA
RADI POVEĆANJA KAPITALA PREDUZEĆA

III

1. Preduzeće izdaje 179.571 akcija pod povlašćenim uslovima radi povećanja kapitala (dokapitalizacija) u ukupnoj vrijednosti od oko 179.571.161,00 dinara;
2. Akcije se izdaju u pojedinačnoj nominalnoj vrijednosti (u apoenima) od 1.000,00 dinara;
3. Akcije su obične, glase na ime i isplaćuju se isključivo u dinarima. Sadržina i oblik akcije utvrdiće se u skladu sa Zakonom o hartijama od vrijednosti ("Sl. List SRJ" broj 26/95).
Preduzeće će umjesto akcija, kao emitent, izdati kupcima potvrde sa sadržinom propisanom Zakonom za plašt akcije;
4. Akcije pod povlašćenim uslovima mogu kupovati:
 - zaposleni u Preduzeću,
 - ranije zaposleni u Preduzeću;
5. Lica iz tačke 4 kao kupci akcija imaju pravo na popuste i to:
 - osnovni popust od 30% od nominalne vrijednosti kupljenih akcija,
 - dodatni popust od 1% za svaku punu godinu radnog staža u Preduzeću;
6. Nominalna vrijednost kupljenih akcija po pojedincu ne može biti veća od 10.000 ECU što iznosi 64.757,00 dinara ili 65 akcija na dan 30.06.1997. godine;
7. Otkup akcija obavlja se upisom odnosno zaključivanjem ugovora o otkupu akcija između Preduzeća i svakog kupca.
Otkup i uplata akcija vrši se odjednom ili u ratama.
Ako kupac otplaćuje akcije u ratama izdaće se potvrda kojom se potvrđuje da imalac posjeduje određeni broj akcija.
Privremena akcija se zamjenjuje stalnom akcijom u roku od 60 dana od dana izvršenja uplate posljednje rate;
8. Otplate akcija u ratama počće sa 01.03.1998. godine.
Kupac je dužan da otplatu akcija izvrši u potpunosti u roku od 10 godina od dana upisa akcija u skladu sa ovom Odlukom;
9. Kod otplate akcija u ratama mora se uplatiti:
 - prva mjesečna rata najkasnije sledećeg meseca od dana početka otplate iz tačke 8,
 - u prvoj godini najmanje 10% upisanog iznosa nominalne vrijednosti upisanih akcija.Vrijednost preostalog dijela akcija uplaćuje se u ratama koje godišnje ne mogu iznositi manje od 10% ukupne revalorizovane vrijednosti upisanih akcija;

OSTALA PRAVA IMAOCA AKCIJA

IV

1. Imaoci akcija učestvuju u upravljanju budućim akcionarskim društvom srazmjerno učešću kapitala (nominalna vrijednost) u kapitalu akcionarskog

društva stim što svaka akcija daje pravo na jedan (1) glas u Skupštini akcionarskog društva;

2. Imaoci akcija učestvuju u dobiti, snošenju rizika i pokrivanju gubitak budućeg akcionarskog društva srazmjerno uplaćenju vrijednosti tih akcija uvećanoj za srazmjerni dio odobrenog popusta pri kupovini akcija;
3. Imaoci akcija stiču pravo na dividendu Preduzeća srazmjerno uplaćenju vrijednosti tih akcija uvećanoj za srazmjernan dio odobrenog popusta. Visinu dividendi utvrđuje Skupština i ista će se isplaćivati jedanput godišnje, po pravilu, u roku od 15 dana od dana usvajanja godišnjeg obračuna.

OSTALE ODREDBE

V

1. Na osnovu ove Odluke, u skladu sa članom 20 stav 2 Zakona o svojinskoj i upravljačkoj transformaciji, javnim pozivom obavijestiti zaposlene i ranije zaposlene o upisu akcija u roku do 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva;
2. Direktor preduzeća će u realizaciji ove Odluke:
 - objavit u dnevnom listu "Pobjeda" javni poziv za upis besplatnih akcija i akcija pod povlašćenim uslovima radi povećanja kapitala (dokapitalizacija) sa naznačenjem kruga lica koja imaju pravo na besplatne i akcije pod povlašćenim uslovima radi povećanja kapitala, vrstama i iznosima popusta i ostalim pravima, obavezama i informacijama u skladu sa ovom Odlukom i Zakonom,
 - odrediti mjesta na kojima će se na teritoriji djelatnosti Preduzeća izvršiti upis i podjela besplatnih akcija i upis i izdavanje akcija pod povlašćenim uslovima radi povećanja kapitala (dokapitalizacija),
 - odrediti zaposlene koji će u određenom roku, vremenu i mjestu određenom za upis akcija vršiti upis,
 - formirati stručni tim zaposlenih u cilju koordiniranja aktivnosti za upis na svim mjestima upisa i pružanju odgovarajuće stručne pomoći pri upisu.

VI

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana isticanja na oglasnoj tabli u upravi Preduzeća.

The image shows a circular official stamp of the company, with text in both Cyrillic and Latin scripts. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. To the right of the signature, the text "PREDSJEDNIK," is printed, followed by the name "Dr. Miroslav Gornjanović" in a smaller font.

PREDSJEDNIK,
Dr. Miroslav Gornjanović

REPUBLIKA CRNA GORA
AGENCIJA CRNE GORE ZA PRESTRUKTURIRANJE
PRIVREDE I STRANA ULAGANJA

Br. 02-1495

Podgorica, 19.09.97. god.

Na osnovu Uputstva o sažirini izvještaja o procjeni vrijednosti preduzeća sa metodologijom procjene i programa transformacije ("Sl. list R CG", br. 16/92), daje se sledeće

STRUČNO MIŠLJENJE
NA IZVJEŠTAJ O PROCJENI JP PTT CRNE GORE – PODGORICA

Procjenom preduzeća JP PTT CRNE GORE – PODGORICA utvrđena je vrijednost kapitala u iznosu od *1.743.543.291,56 din. na dan 30.06.1997. god.*

Navedeni iznos služi kao osnova za primjenu modela transformacije i privatizacije predviđenih programom transformacije preduzeća.

Ova prethodna saglasnost se daje za potrebe sprovođenja postupka transformacije i privatizacije preduzeća. te se u druge svrhe ne može koristiti, kao ni za registraciju kod privrednog suda.

DIREKTOR,
Mila Laić





8. 12. 98

ISSN 0351 0786

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ

„Службени лист РЦГ“ Подгорица Београд Милана Ракића 107 Жиро рачун НБЈ-Завод за обрачуна и платења 59100-603-6-2281	Број 40	Година LIV	Цијена овог броја је 20 динара Преплатна цијена за 1998. год- ину износи 180 динара Рок за рекламацију 10 дана
Подгорица, 2. децембар 1998.			

445. Влада Републике Црне Горе на основу члана 24 Закона о јавним предузећима („Службени лист РЦГ“, бр. 6/91) и члана 12 Уредбе о Влади Републике Црне Горе („Службени лист РЦГ“, бр. 15/94 и 4/97), на сједници од 12.11.1998. године, доносила је:

ОДЛУКУ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУСНУ ПРОМ- ЈЕНУ ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА ЦРНЕ ГОРЕ

Члан 1

Даје се сагласност на статусну промјену ЈП ПТТ саобраћаја Црне Горе, извршену Одлуком о промјени ЈП ПТТ саобраћаја Црне Горе на Пошту Црне Горе - друштво са ограниченом одговорношћу и Телекомуникације Црне Горе - акционарско друштво, коју је дошло Управни одбор тог Предузећа под бројем 08-7420 од 28.10.1998. године, с тим да предузећа обављају дјелатност у складу са законом и овом одлуком.

Члан 2

Новооснована предузећа као правна лица која обављају дјелатност од општег интереса дужна су своју дјелатност обављати на начин којим се обезбјеђује стабилност пословања, уредно и квалитатно задовољавања потреба корисника услуга Поште Црне Горе и Телекомуникације Црне Горе, ефикасност управљања и одлучивања и остваривања пословних одлоса по тржишним условима припремања.

Члан 3

Обављање општег интереса у дјелатности Поште Црне Горе и Телекомуникације Црне Горе врши се на начин што Влада Републике Црне Горе даје сагласност на статут, статусна промјене, програм развоја, изабивање чланова Управног одбора, именовање и разрјешавање директора, цијене услуга које имају карактер јавних услуга, повећање и смањивање издацима, критеријуме за расподелу добита и на оснивање нових предузећа.

Члан 4

Влада Републике Црне Горе у случају поремећаја пословања може обуставити од извршања акт предузећа којим се доводи у питање остваривање општег интереса и предузети друге мјере утврђене законом којим се уређује обављање дјелатности од општег интереса.

Члан 5

Влада Републике Црне Горе у року од годину дана од дана ступања на снагу ове одлуке, припремаће начин припремног бесповратног финансирања Поште Црне Горе - друштво са ограниченом одговорношћу од стране Телекомуникација Црне Горе - акционарско друштво и евентуално утврдити другачији начин и износе тог финансирања.

Члан 6

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Републике Црне Горе“.

Број 02-5942
Подгорица, 12.11.1998. године

Влада Републике Црне Горе

Предсједник,
Филип Бујановић, с.р.

446. На основу члана 12 Уредбе о Влади Републике Црне Горе („Службени лист РЦГ“, бр. 15/94 и 4/97), Влада Републике Црне Горе, на сједници од 19. новембра 1998. године, доносила је:

ОДЛУКУ

О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ КООРДИ- НАЦИОНОГ ОДБОРА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ, ПРАВЕ- ЊЕ И КООРДИНИРАЊЕ АКТИВНОСТИ НА ПРИП- РЕМАМА И ИЗГРАДЊИ НОВИХ ЕЛЕКТРОЕНЕР- ГЕТСКИХ ОБЈЕКТА У ЦРНОЈ ГОРИ

У Одлуци о образовању Координационог одбо-
ра за подстицање, праћење и координирање
активности на припремама и изградњи нових елек-
троенергетских објеката у Црној Гори („Службени
лист РЦГ“, бр. 14/97 и 5/98), у тачки 1. став 2 мјења
се и гласи:

„У Координационом одбор именују се:

- а) за предсједника:
- Мило Бујановић, предсједник Републике
Црне Горе;
- б) за потпредсједника:
- Филип Бујановић, предсједник Владе Репуб-
лике Црне Горе;

Члан 3

Предузеће и предузетници из члана 2 став 2 ове уредбе, која се, баве прометом дрвних сортимената могу исте продавати само дрво-прерађивачким предузећима и предузетницима који испуњавају прописане услове за обављање ове дјелатности.

Члан 4

ЈП "Црнагорашуме", власници шума и друга предузећа из члана 2 став 2 ове уредбе, прије закључења уговора о промету дрвних сортимената дужни су прибавити потврду Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и Министарства индустрије, енергетике и рударства о испуњењу услова из чл. 2 и 3 ове уредбе.

Потврда из става 1 овог члана издаје се након прибављеног мишљења од других надлежних органа управе о испуњењу прописаних услова.

Члан 5

Изузетно од чл. 2 и 3 ове уредбе, продаја и транспорт дрвних сортимената може се вршити и другим предузећима уз претходно прибављену сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Сагласност из става 1 овог члана издаје се по претходно прибављеном мишљењу Министарства индустрије, енергетике и рударства и Министарства трговине.

Члан 6

Новчаном казном у висини педесетоструког до двјестоструког износа минималне зараде у Републици казниће се за прекршај предузеће које продаје дрвне сортименте предузећима и другим лицима, без потврде Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и потврде Министарства индустрије, енергетике и рударства о испуњавању услова из чл. 2 и 3 ове уредбе.

Новчаном казном у висини десетоструког износа минималне зараде у Републици казниће се за прекршај из става 1 овог члана одговорно лице у предузећу и предузетник који се бави продајом дрвних сортимената.

Поред казне из ст. 1 и 2 овог члана изрећи ће се и заштитна мјера одузимања дрвних сортимената који су предмет прекршаја.

Члан 7

Надзор над примјеном одредаба ове уредбе врше министарство надлежно за послове шумарства, министарство надлежно за послове индустрије, министарство надлежно за унутрашње послове, министарство надлежно за послове трговине и Дирекција јавних прихода.

Члан 8

Ова уредба ступа на снагу наредног дана

од дана објављивања у "Службеном листу Републике Црне Горе".

Број: 02-330

Подгорица, 25. фебруара 1999. године

Влада Републике Црне Горе

Предсједник,

Филип Вујановић, с.р.

95.

На основу одредбе члана 24 Закона о јавним предузећима ("Службени лист Републике Црне Горе", број 6/91) и члана 12 Уредбе о Влади Републике Црне Горе ("Службени лист Републике Црне Горе", бр. 15/94 и 4/97), Влада Републике Црне Горе, на сједници од 18. фебруара 1999. године, донијела је

О Д Л У К У

О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУСНУ ПРОМЈЕНУ ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА ЦРНЕ ГОРЕ

Члан 1

У Одлуци о давању сагласности на статусну промјену ЈП ПТТ Саобраћаја Црне Горе ("Службени лист Републике Црне Горе", број 40/98), у члану 1, 2, 3 и 5 ријеч "Телекомуникације" замјењује се ријечу "Телеком".

Члан 2

Одлука ступа на снагу даном објављивања у "Службеном листу Републике Црне Горе".

Број: 02-5942/2

Подгорица, 18. фебруара 1999. године

Влада Републике Црне Горе

Предсједник,

Филип Вујановић, с.р.

96.

На основу члана 6 Правилника о сталним судским тумачима ("Службени лист РЦГ", број 15/97), министар правде доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ПОСТАВЉЕЊУ СТАЛНИХ СУДСКИХ ТУМАЧА ПРИ ВИШЕМ СУДУ У ПОДГОРИЦИ

За сталне судске тумаче са пребивалиштем из Подгорице постављају се:

1. МАРКОВИЋ ИВАН, за италијански језик,
2. ШАРАНОВИЋ САБА, за пољски језик.

Број: 03 813/99

Подгорица, 22. 02. 1999. године

Министарство правде Републике Црне Горе

Министар,

Драган Шоћ, с.р.

(2)

1. Prozess: Strategie

2. Vorgehen: Prozess

3. Zielsetzung: Prozess

4. Zielsetzung: Prozess

5. Zielsetzung: Prozess

•

•

•

•

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	ИЗНОС ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ			
			Износ претходне године (почетна стања)	Бруто	Исправка вредности	Нето (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
С22	2. Грађевински објекти	С 1 1	263.998	248.682	120.560	145.062
С23	3. Ојчема	С 1 2	180.153	142.985	52.155	89.030
С24	4. Алет и инвентар	С 1 3	511			
С26	5. Основно стадо	С 1 4				
С27	6. Остала основна средства	С 1 5				
СРЕН, ОУН	7. Адери и основна средства у приписани	С 1 6	55.040	56.445		56.445
С30	III. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМА-И (ОПЕ. ПО С24)	С 1 7	500	18.992		18.992
С31	1. Учешћа у капиталу повезаних правних лица	С 1 8				
С31	2. Учешћа у капиталу других правних лица	С 1 9	500	18.992		18.992
С32	3. Дугогодишњи кредити повезаним правним лицима	С 2 0				
С33, С34	4. Дугогодишњи кредити	С 2 1				
С35	5. Дугогодишњи хартије од вредности	С 2 2				
С36	6. Откупљене сопствене акције	С 2 3				
С36	7. Стага и дугорочни пласмани	С 2 4				

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ претходне године (поче по гране)	ИЗНОС ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
	В ОБЕТНА ИМОВИНА (026 - 032 + 044)	0 2 5	59534	105704	84895	110812
	1. ЗАЛИХЕ (027 до 031)	0 2 6	3090	3058		3058
10	1. Материјал	0 2 7	3090	3058		3058
11	2. Недовршена производња	0 2 8				
12	3. Готови производи	0 2 9				
13	4. Роба	0 3 0				
14	5. Делч аванси	0 3 1				
	II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА И ПЛАСМАНИ (033 + 038)	0 3 2	42165	185080	84895	100195
	1. Краткорочна потраживања (034 до 037)	0 3 3	22684	132865	84895	44940
200	а) Кулци - повезана правна лица	0 3 4				
201, 202	б) Кулци	0 3 5	21449	130455	84895	45860
21	в) Потраживања на специфичних послова	0 3 6	988	584		584
22	г) Друга потраживања	0 3 7		1520		1520
	2. Краткорочни финансијски пласмани (039 до 043)	0 3 8	19448	52115		52115
230	а) краткорочни пласмани у повезана правна лица	0 3 9				

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	Основа за АОП	Износ претходне године (поčetно стање)	ИЗНОС ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
237, 232, 233	Б) Краткорочни кредити	0 4 1	165 478	522 205		522 205
234, 235	в) Хартије од вредности	0 4 1				
236	г) Менице	0 4 2				
239	д) Остали краткорочни пласмани	0 4 3				
	II. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА (045 + 046)	0 4 4	112 222	6969		6969
240	1. Хартије од вредности (готовински еквиваленти)	0 4 5	8 208			
24: до 243	2. Готовина	0 4 6	59 211	6969		6969
28	Г. АКТИВ-А ВРЕМЕНСКА РАГЛАНДИРЕНЬА	0 4 7				
	Д. ПОСЛОЖНА ИМОВИНА (901 + 932 + 078 + 047)	0 4 8	565 412	4262351		2651681
28	З. ГУБИТАК (950 + 051)	0 4 9				
290	1. ГУБИТАК РАДИЛИХ ГОДИНА	0 5 0				
291	II. ГУБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	0 5 1				
	Е. ПОСЛОЖНА АКТИВА (048 + 049)	0 5 2	565 112	4262351		2651681
80	Ж. ВАЖНОСЛОВНА АКТИВА	0 5 3	528	485		485
	З. УКУПНА АКТИВА (052 + 053)	0 5 4	565 270	4262836		2652166
86	ВАЖИЛИНС-АКТИВА	0 5 5				

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	Одобра за АОП	Износ претходне године (почетно стање)	Износ на дан завршетка текуће године
1	2	3	4	5
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (102 + 111 + 112 + 113 + 115)	1 0 1	531388	2558280
	I. ОДНОСНИ/ КАПИТАЛ (102 до 110)	1 0 2	524512	1805841
300	1. Акцијски капитал – обичне акције	1 0 3		91254
301	2. Акцијски капитал – предратилне акције	1 0 4		
302	3. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	1 0 5		
303	4. Улози	1 0 5		
304	5. Државни капитал	1 0 7	524512	1805841
305	6. Друштвени капитал	1 0 5		
306	7. Задружни удели	1 0 5		
309	8. Остали капитал	1 1 2		
310	II. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	1 1 3		
311	III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	1 1 2		249441
31	IV. РЕЗЕРВЕ НА ДОБИТКА (114 до 115)	1 1 3		
312	1. Законоско резерве	1 1 4		

I група računа, delovi	II OZ / ШИЛД	Oznaka za AOP	Износ претходне године (почетно стање)	Износ на дан биланса текуће године
1	2	3	4	5
310	2. Статутарне и друге резерве	1 1 5		
32	V НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (117 + 118)	1 1 6	6876	2938
320	· Непрасподељени добитак текуће године	1 1 7		
321	2. Непрасподељени добитак текуће године	1 1 3	6876	2938
402 до 404	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (120 + 121 + 122 + 123)	1 1 3		
405	I. РЕЗЕРВИСАЊА ЗА ТРОШКОВЕ И РИЗИКЕ	1 2 3		
406, 407	II. РЕЗЕРВИСАЊА ЗА ПЕНЗИЈЕ	1 2 1		
409	II. ОБАВЕЗЕ И РЕВАЛОРИСАЦИОНИ ПРИХОДИ И НЕГАТИВНИ СЛОЖЕВИ I	1 2 2		
409	V. ОСТАЛА ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	1 2 3		
410	B. ОБАВЕЗЕ (125 + 131)	1 2 4	33288	42867
410	I. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (125 до 130)	1 2 5	9945	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	1 2 6		
411	2. Обавезе према изданим правним лицима	1 2 7		
412	3. Обавезе по дугорочним хипотекама од вредности	1 2 8		

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	Износ претходне године (поједино стање)	Износ на дан биланса текућег године
1	2	3	4	5
419, 414	4. Дугорочни кредити	1 2 9	9945	
419	5. Остале дугорочне обавезе	1 3 0		
	II. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (132 до 142)	1 3 1	83913	42864
420	1. Краткорочни кредити од повезаних правних лица	1 3 2		
421, 422, 423	2. Краткорочни кредити	1 3 3		
424 до 429	3. Остале краткорочне финансијске обавезе	1 3 4		3144
430	4. Придржани везани депозити и чекови	1 3 5	8894	
431	5. Довезљаци – повезана правна лица	1 3 6	182	
432, 433	6. Довезљаци	1 3 7		1145
434 до 439	7. Остале обавезе из господовања	1 3 8		842
44	8. Обавезе из специфичних услуга	1 3 9	6423	12476
45	9. Обавезе за зараде и накнаде зарада	1 4 0	1687	3024
46	10. Обавезе за порезе, доприносе и друге дојиме	1 4 1	11812	21953
47	11. Друге обавезе	1 4 2	546	188

Математички број: _____

Инфра деловности: _____

Популарна ПБЈ - Завод за обрачување и издавање на Р. П. П. И. Ј. А. Д. А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Оперативни Особени Индивидуални Кодови на Седишта Рачун Годиша

НАЗИВ ПРЕДУЗЕТА - ЗАДРУГА POSTA BANK BORS DOO

СЕДИШТЕ ПРЕДУЗЕТА - ЗАДРУГА Podgorica

БИЛАНС СТАЊА

НА ДАН 31 XII 199 8 ГОДИНЕ

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	Позиција	Означ. на за АОП	Износ постојоће године (пунотачно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Чето (5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
00	А К Т И В А:					
	А. НЕУПЛАЌЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	0 0 1				
	Б. СТАЊНА ИМОВИНА (003 + 009 + 017)	0 0 2		203324		203324
	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА (004 до 008)	0 0 3			62146	62146
010	1. Основна средства	0 0 4				
011, 012	2. Улагња у истраживања и развој и промену производа	0 0 5				
013	3. Концесије, патенти, лиценце и слична права	0 0 6				
014	4. Улагња ванред. криволиковне вредности - goodwill	0 0 7				
015 до 019	5. Друга нематеријална улагња	0 0 8				

Група рачуна, рачун	Позиција	Ознака капа ДОТ	Износ претходне године (поčetно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
	II. ОСНОВНА СРЕДСТВА (010 до 016)	0 0 9				
020, 021, 025	1. Земљиште, шума и вишегодишњи засади	0 1 0		286410	62446	223964
022	2. Грађевински објекти	0 1 1		14444	-	14444
023	3. Опрема	0 1 2		201372	29925	171397
024	4. Апат и инвентар	0 1 3		69985	32141	37844
026	5. Основно стадо	0 1 4				
027	6. Остала основна средства	0 1 5				
028, 029	7. Аванси и основна средства у припреми	0 1 6		609		609
	III. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАЌМАНИ (017 до 024)	0 1 7		6914		6914
030	1. Учешће у капиталу повезаних правних лица	0 1 8				
031	2. Учешће у капиталу других правних лица	0 1 9		6914		6914
032	3. Дугорочни кредити повезаним правним лицима	0 2 0				
033, 034	4. Дугорочни кредити	0 2 1				
035	5. Дугорочне хартије од вредности	0 2 2				
036	6. Откупљене сопствене акције	0 2 3				
039	7. Остали дугорочни плаќмани	0 2 4				

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Средняя стоимость работ		Итого
			1 кв.	2 кв.	
1	1. Подготовка сметы	шт.	1000	1000	2000
2	2. Измерения	шт.	1000	1000	2000
3	3. Расчеты	шт.	1000	1000	2000
4	4. Составление сметы	шт.	1000	1000	2000
5	5. Проверка сметы	шт.	1000	1000	2000
6	6. Оформление сметы	шт.	1000	1000	2000
7	7. Передача сметы заказчику	шт.	1000	1000	2000
8	8. Приемка сметы заказчиком	шт.	1000	1000	2000
9	9. Итого		9000	9000	18000

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Средняя стоимость работ		Итого
			1 кв.	2 кв.	
1	1. Подготовка сметы	шт.	1000	1000	2000
2	2. Измерения	шт.	1000	1000	2000
3	3. Расчеты	шт.	1000	1000	2000
4	4. Составление сметы	шт.	1000	1000	2000
5	5. Проверка сметы	шт.	1000	1000	2000
6	6. Оформление сметы	шт.	1000	1000	2000
7	7. Передача сметы заказчику	шт.	1000	1000	2000
8	8. Приемка сметы заказчиком	шт.	1000	1000	2000
9	9. Итого		9000	9000	18000

Група рачуна, рачун	Позиција	Салда ка за АОП	Износ претходне године (сметно стање)	Износ на дан биланса текуће године
1	2	3	4	5
	II. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (132 до 142)	131		8134
420	1. Краткорочни кредити од сродних правних лица	132		
421, 422, 423	2. Краткорочни кредити	133		
424 до 429	3. Остало краткорочне финансијске обавезе	134		1445
430	4. Примљени аванси, депозити и календе	135		
431	5. Довљадчи – повезана правна лица	136		
432, 433	6. Довљадчи	137		24
434 до 439	7. Остале обавезе из пословања	138		222
44	8. Обавезе из специфичних послова	139		
45	9. Обавезе за зараде и накнаде зарада	140		1137
46	10. Обавезе за порезе, Доприносе и Друге Дажбине	141		5826
47	11. Друге обавезе	142		
48	Г. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	143		
	Д. ПОСЛОВНА ПАСИВА (101 + 119 + 124 + 143)	144		227507

Група рачуна, рачун	Позиција	Зна-ка за АОП	Износ претходне године (почетно стање)	Износ на дан биланса такмиче године
1	2	3	4	5
61	Б. ВАНПОСЛОВНА ПАСИВА	145		525
	Е. УКУПНА ПАСИВА (144 + 145)	146		2148038
89	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	147		

у Горички
 дате 28. II 1999 год.

Лице одговорно за одговарање
 биланса,
Востовиц



Руководилац правног лица,
Шшиг

ОБРАЗАЦ ПРОПИСАН:

Законом о рачуноводству ("Службени лист СРЈ", бр. 46/96) и Правилником о обрацима и садржини позиција у обрацима биланса стања и биланса: улогае ва предузећа и задруге ("Службени лист СРЈ", бр. 6/97).

Печат НБЛ - Завод за обрачунавање и издавање биланса

Контролу извршили:

1. _____

2. _____

I. Staat

II. Verfassung - Verfassungsrecht im Staat

(5)

TELEKOM CRNE GORE A.D. - PODGORICA

S T A T U T

TELEKOM CRNE GORE
AKCIONARSKO DRUŠTVO - PODGORICA

Podgorica, februara 1999. godine

TELEKOM CRNE GORE A.D. - PODGORICA

S T A T U T

TELEKOM CRNE GORE
AKCIONARSKO DRUŠTVO - PODGORICA

Podgorica, februara 1999. godine

I. OPŠTE ODREDBE	1
1. Osnivanje	1
2. Firma	1
3. Sjedište	1
4. Obilježje	2
5. Zastupanje, predstavljanje i potpisivanje Društva	2
6. Odgovornost za obaveze	3
7. Organizaciono prilagodjavanje tržišnim uslovima	3
8. Osnivanje novih društava, poslovno udruživanje i drugi oblici povezivanja	4
II. DJELATNOST DRUŠTVA I NJEGOVO ORGANIZOVANJE	4
1. Djelatnost	4
2. Promjena djelatnosti	5
3. Princip organizovanja i vršenja djelatnosti	5
4. Pravni status djeiova Društva	6
III. OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE	6
IV. UPRAVLJANJE DRUŠTVA - ORGANI DRUŠTVA	7
1. Skupština	8
a) Vrste	8
b) Djelokrug	8
c) Sastav	9
d) Subjekti sazivanja	10
e) Odlučivanje	10
2. Upravni odbor	11
a) Djelokrug	11
b) Sastav i mandat	12
c) Položaj predsjednika	12
d) Uslovi	13
e) Način rada i odlučivanja	13
3. Direktor	14
a) Status, postavljanje i uslovi	14
b) Djelokrug	15
4. Načzorni oöbor	16
a) Status, mandat i uslovi	16
b) Djelokrug	17
c) Način rada i odlučivanja	17

V. SAVJET ZAPOSLENIH	18
VI. UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA	18
VII. POSLEDICE PROPUŠTANJA UPLATE AKCIJA ILI NEBLAGOVREMENE UPLATE AKCIJA	20
VIII. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE	20
IX. OBAVJEŠTAVANJE, POSLOVNA TAJNA I KLAUZULA KONKURENCIJE	21
X. SARADNJA DRUŠTVA SA SINDIKATOM	22
XI. MINIMUM FUNKCIJA U DRUŠTVU ZA SLUČAJ ŠTRAJKA	22
XII. STATUSNE PROMJENE, PROMJENE OBLIKA I PRESTANAK DRUŠTVA	23
XIII. POSTUPAK IZMJENE STATUTA	23
XIV. OPŠTA AKTA DRUŠTVA	24
XV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE	25

Na osnovu člana 214 Zakona o preduzećima ("Sl. list SRJ broj 29/96, 33/96, 29/97 i 59/98), člana 2. i 5. Odluke o podjeli JP PTT saobraćaja Crne Gore na Poštu Crne Gore - društvo sa ograničenom odgovornošću i Telekom Crne Gore - akcionarsko društvo broj 08-7420 od 28.10.1998. godine i člana 1 Odluke o davanju saglasnosti na statusnu promjenu JP PTT saobraćaja Crne Gore broj 02-5942 od 12.11.1998. godine, Osnivačka skupština akcionara "Telekom Crne Gore - akcionarsko društvo" Podgorica, koja je održana 04.02.1999. godine, donijela je

S T A T U T

TELEKOM CRNE GORE AKCIONARSKO DRUŠTVO - PODGORICA

I. OPŠTE ODREDBE

1. Osnivanje

Član 1

"Telekom Crne Gore, akcionarsko društvo" Podgorica (u daljem tekstu: Društvo) osnovano je Odlukom o podjeli JP PTT saobraćaja Crne Gore Podgorica na Poštu Crne Gore - Društvo sa ograničenom odgovornošću i Telekom Crne Gore - akcionarsko društvo broj 08-7420 od 28.10.1998. godine kojom je JP PTT saobraćaja Crne Gore Podgorica, kroz oblik statusne promjene, podijeljeno na dva preduzeća - društva.

Član 2

Društvo je pravni sledbenik JP PTT saobraćaja Crne Gore Podgorica u dijelu obavljanja registrovanе djelatnosti telekomunikacija.

2. Firma

Član 3

Firma Društva je "Telekom Crne Gore - akcionarsko društvo" - Podgorica.
Skrraćeni naziv firme je "Telekom Crne Gore a.d." - Podgorica

3. Sjedište

Član 4

Sjedište Društva je u Podgorici, ulica Bulevar Lenjina broj 3.

4. Obilježje

Član 5

Društvo ima pečat i štambilj koji sadrže naziv Društva i sjedište.

Organizacioni dio Društva organizovan u okviru osnovnih poslovnih funkcija Društva ima svoj pečat i štambilj, koji pored naziva Društva sadrži i naziv tog organizacionog dijela.

Član 6

Društvo ima amblem koji simbolizuje djelatnost Društva.

Član 7

Društvo ima memorandum koji je štampan i sadrži firmu, amblem i sjedište Društva kao i prostor za upisavanje naziva organizacionih djelova Društva.

Član 8

Društvo ima svoj dan.

Dan Društva je 3. avgust, koji se obilježava na način bliže utvrdjen odlukom Upravnog odbora.

Član 9

Odluku o obliku i sadržaju obilježja (pečat, štambilj, amblem, memorandum) Društva donosi Upravni odbor Društva, na predlog direktora.

Odluku o promjeni obilježja Društva donosi Upravni odbor Društva na predlog direktora Društva.

Član 10

Direktor Društva će posebnim aktom bliže urediti broj pečata i štambilja, njihovu upotrebu, čuvanje i evidenciju.

5. Zastupanje, predstavljanje i potpisivanje Društva

Član 11

Društvo zastupa i predstavlja direktor Društva.

Direktor zastupa Društvo i zaključuje ugovore u spoljnotrgovinskim poslovima.

Član 12 ✓

Direktor Društva zaključuje pravne poslove o prometu nepokretnosti po prethodnoj saglasnosti Upravnog odbora Društva.

Član 13

U slučaju odsutnosti ili sprječivosti za obavljanje poslova direktora Društva zamjenjuje radnik sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima u Društvu odredjen pismenim aktom direktora Društva.

Član 14

Direktor Društva može svoja ovlaštenja u pogledu zastupanja Društva putem pismenog punomoćja dati drugom radniku sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima - punomoćniku, sa ili bez ograničenja na odredjenu vrstu poslova ili na odredjene poslove.

Član 15

Direktor Društva uz saglasnost Upravnog odbora može dati:

- pojedinačnu prokuru pojedinom radniku sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima u Društvu,
- kolektivnu prokuru dvojici ili većoj grupi radnika sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima u Društvu.

Prokura iz stava 1. ovog člana može se opozvati u svako doba, a ne može se dati suprotno Zakonu.

Član 16

Pored direktora, Društvo zastupa i radnik sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima u okviru zajedničkih i osnovnih poslovnih funkcija Društva, saglasno Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji sa sistematizacijom.

Zastupnici Društva iz stava 1. ovog člana u okviru vršenja poslova iz svog djelokruga imaju ovlašćenja da:

- a) u okviru osnovnih poslovnih funkcija
 - realizuju investicije i rekonstrukcije adaptacije i sl. objekata koji su im povjereni planovima i programima Društva i posebnim odlukama organa Društva,
 - pružaju usluge trećim licima i koriste usluge trećih lica u skladu sa ovim Statutom, planovima i drugim aktima Društva,
 - vrše druge poslove shodno prenijetim ovlašćenjima nadležnih organa Društva;

- b) u okviru zajedničkih poslovnih funkcija
 - svaki u svom djelokrugu djeluje sa ovlašćenjima Društva.

U vršenju ovlašćenja iz stava 1. ovog člana organizacioni djelovi preduzeća u okviru osnovnih poslovnih funkcija istupaju u ime i za račun Društva.

Član 17

Firmu Društva potpisuje direktor, odnosno punomoćnik, tako što uz firmu Društva daje svoj potpis.

Na sve potpise stavlja se pečat saglasno članu 10. ovog Statuta.

6. Odgovornost za obaveze

Član 18

Društvo, akcionari i članovi uprave odgovaraju za svoje obaveze saglasno Zakonu.

7. Organizaciono prilagodjavanje tržišnim uslovima

Član 19

Poslujući na profitnim osnovama Društvo prati tehničko - tehnološke, organizaciono-pravne i ekonomsko-finansijske promjene u domaćem i međunarodnom okruženju.

Dužnost je direktora Društva da predlaže i donosi mjere i utvrđuje postupke prilagodjavanja Društva uslovima tržišta.

8. Osnivanje novih društava, poslovno udruživanje i drugi oblici povezivanja

Član 21

Društvo slijedom svoje poslovne politike odlučuje o osnivanju novih društava saglasno Zakonu. Odluku iz stava 1. ovog člana donosi Upravni odbor Društva na osnovu analize tehno-ekonomske opravdanosti osnivanja novog društva.

Na odluku o osnivanju novog društva, saglasnost daje Vlada Republike Crne Gore.

Član 22

Društvo, obzirom na prirodu djelatnosti u punoj mjeri realizuje obaveze utvrdjene Zakonom i aktima kompetentnih državnih organa kao i obaveze po osnovu akta o osnivanju tako što se poslovno udružuje i na drugi način povezuje u poslovna udruženja i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu.

II. DJELATNOST DRUŠTVA I NJEGOVO ORGANIZOVANJE

1. Djelatnost

Član 23

Djelatnost Društva je:

- javne Telekom - fiksne i mobilne,
- prenos i emitovnje radio i televizijskih programa,
- izdavanje i umnožavanje snimljenih zvučnih i video zapisa,
- obezbjeđivanje internet servisa,
- proizvodnja elektronskih komponenti,
- opšti i građevinski radovi i radovi specijalizovanih građevinskih struka, gradnja telekomunikacijske mreže, objekata i drugi građevinski radovi,
- električne i druge instalacije,
- posredovanje pri prodaji raznih proizvoda,
- druga trgovina na veliko,
- trgovina na malo,
- obrada podataka,
- djelatnosti povezane s bazama podataka,
- savjetovanje iz oblasti telekomunikacija i informatike,
- održavanje i opravka uređjaja i opreme,
- druge računarske djelatnosti,
- istraživanje i eksperimentalni razvoj na području telekomunikacione tehnologije,
- tehničke probe i analize,
- projektovanje, izgradnja, rekonstrukcija i održavanje telekomunikacionih objekata i opreme,
- obuka kadrova za potrebe telekomunikacija,
- davanje objekata i opreme u zakup,
- usluge reklame i ekonomske propagande,
- usluge ispitivanja tržišta,
- poslovi iz oblasti spoljne trgovine,

- komercijalni poslovi na ostvarivanju prometa roba i usluga,
- inženjering.

Društvo može da vrši i druge djelatnosti, ako te djelatnosti služe, ili se uobičajeno obavljaju, uz djelatnosti utvrđene u stavu 1. ovog člana.

2. Promjena djelatnosti

Član 23

Društvo ne može promijeniti djelatnost bez saglasnosti osnivača.

Odluku u smislu stava 1. ovog člana donosi Skupština Društva većinom glasova prisutnih akcionara odnosno predstavnika akcionara.

Predlog za promjenu djelatnosti utvrđuje Upravni odbor Društva.

3. Princip organizovanja i vršenja djelatnosti

Član 24

Društvo je dužno svoju djelatnost obavljati na način kojim se obezbjeđuje stabilnost poslovanja, uredno i kvalitetno zadovoljavanje potreba korisnika usluga Društva, efikasnost upravljanja i odlučivanja i ostvarivanja poslovnih odnosa po tržišnim uslovima privredjivanja.

Član 25

Radi obavljanja djelatnosti telekomunikacija Društvo je dužno osigurati tehničko-tehnološko jedinstvo telekomunikacionog sistema.

Član 26

U zajedničkim poslovnim funkcijama Društva obavljaju se zajednički poslovi za telekomunikacioni sistem, a naročito: poslovi tekuće i razvojne telekomunikacione tehnologije, poslovi informatike, ekonomsko-finansijski i komercijalni poslovi, poslovi unutrašnje kontrole, pravni, kadrovski i opšti poslovi, te drugi poslovi utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji sa sistematizacijom Društva.

Zajedničke poslovne funkcije organizuju se, načelno, kao odgovarajući sektori - organizacione jedinice.

U osnovnim poslovnim funkcijama Društva organizovanim kao poslovne jedinice, saglasno podjeli jedinica lokalne samouprave i specijalizovanim poslovnim jedinicama organizovanim kao Magistralni TK centar Podgorica i RTV distribucionni centar Podgorica, obavljaju se osnovni poslovi, a naročito: poslovi tekuće i razvojne telekomunikacione tehnologije, eksploatacije, održavanja i servisiranja telekomunikacionog sistema na svom području kao i ostali poslovi utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji sa sistematizacijom.

Pored poslova iz stava 1. i 3. ovog člana u okviru zajedničkih poslovnih funkcija i osnovnih poslovnih funkcija obavljaju se poslovi izgradnje, eksploatacije, održavanja, nadzora i upravljanja telekomunikacionim kapacitetima međumjesnog i međunarodnog karaktera u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji sa sistematizacijom i važećim tehničkim propisima.

Član 27

Radi unapređenja rada, racionalizacije i efikasnosti, Upravni odbor, na predlog direktora Društva može organizovati, spojiti ili ukinuti pojedine poslovne jedinice u okviru osnovnih poslovnih funkcija.

Član 28

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji sa sistematizacijom koji, po predlogu direktora Društva, donosi Upravni odbor Društva, bliže se uređuju pitanja u vezi zajedničkih i osnovnih poslovnih funkcija Društva kao i druga pitanja bitna za unutrašnju organizaciju Društva.

Član 29

Djelovi Društva u vršenju ovlašćenja iz ovog Statuta i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji sa sistematizacijom zaključuju ugovore i druge pravne radnje u pravnom prometu sa trećim licima pod firmom Društva.

4. Pravni status djelova Društva

Član 30

Organizacione jedinice iz stava 1. i 3. člana 26 ovog Statuta nemaju svojstvo pravnog lica i u pravnom prometu istupaju pod firmom Društva saglasno članu 16 i 17 ovog Statuta.

III. OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE

Član 31

Osnovni kapital Društva čine sredstva utvrđena u postupku svojinske transformacije JP PTT saobraćaja Crne Gore - Podgorica, u iznosu od 1.743.543.292,00 dinara na dan 30.06.1997. godine, od kojeg iznosa, primjenom kriterijuma za podjelu sredstava, Društvu pripada 1.563.260.000,00 dinara odnosno 89,66% ukupnog kapitala.

Osnovni kapital Društva iz stava 1. ovog člana raspoređen je na 1.563.250 običnih akcija.

Član 32

Akcionari Društva na dan 30.06.1997. godine su:

- Republika Crna Gora, koja je vlasnik kapitala u iznosu od 1.393.386.000,00 dinara odnosno 89,14% osnivačkog kapitala Društva ili 1.393.386 akcija,
- zaposleni, ranije zaposleni i penzioneri koji su vlasnici kapitala u iznosu od 169.874.000,00 dinara odnosno 10,86% osnivačkog kapitala Društva ili 169.874 akcije.

Član 33

Notninalna vrijednost jedne akcije na dan objavljivanja oglasa - 19.01.1998. godine iznosi 1.000,00 dinara.

Akcija nije djeljiva.

Član 34

Akcije koje pripadaju Republici Crnoj Gori, akcije dobijene po osnovu podjele besplatnih akcija i akcije po osnovu kupovine pod povlašćenim uslovima su osnivačke, odnosno akcije I emisije i glase na ime.

Član 35

Osnivačka akcija prenosi se punim indosamentom i uključuje u sebi pravo preće kupovine sledećih emisija.

Društvo izdaje (štampa) akcije akcionarima iz člana 32 ovog Statuta.

Član 36

Obična akcija daje pravo na učešće na upravljanju, pravo na učešće u dobiti Društva i pravo na dio likvidacione mase u skladu sa odlukom o emisiji.

Član 37

O izdatim akcijama na ime Društvo vodi knjigu akcija.

O izdatim akcijama na donosioca Društvo vodi registar izdatih akcija.

Način vođenja knjige akcija odnosno registra izdatih akcija ostvaruje se saglasno propisima.

Član 38

Odluku o emisiji akcija radi povećanja osnovnog kapitala donosi Skupština Društva.

Akcionar ima pravo preće kupovine akcija iz nove emisije srazmjerno nominalnoj vrijednosti akcija.

O korišćenju prava iz stava 1. ovog člana akcionar je dužan pismeno obavijestiti upravu Društva u roku od 15 dana od dana objavljivanja Odluke o emisiji.

Član 39

Pored akcija iz člana 34 i 38 ovog Statuta Društvo može izdavati radi povećanja kapitala i druge hartije od vrijednosti u skladu sa propisima.

Akcionari glasaju preko predstavnika definisanih u članu 46 ovog Statuta.

IV. UPRAVLJANJE DRUŠTVA – ORGANI DRUŠTVA

Član 40

Organi Društva su:

1. Skupština
2. Upravni odbor
3. Direktor
4. Nadzorni odbor

Upravni odbor i direktor čine upravu Društva.

1. Skupština

Član 41

Skupština je organ vlasnika Društva.

Skupštinu čine akcionari odnosno predstavnici akcionara srazmjerno nominalnoj vrijednosti akcija, sa pravom upravljanja, u osnivačkom kapitalu Društva.

a) Vrste

Član 42

Prva Skupština Društva je osnivačka (konstitutivna).

Redovna Skupština Društva se saziva najmanje jedanput godišnje.

Vanredna Skupština Društva se saziva prema potrebi izvan slučajeva utvrđenih za saziv redovne Skupštine Društva.

Redovna i vanredna Skupština Društva imaju karakter opšte (generalne, glavne) skupštine Društva. Specijalnu Skupštinu Društva čine akcionari odnosno predstavnici akcionara određene klase akcija.

b) Djelokrug

Član 43

Skupština:

1. Donosi Statut Društva i vrši njegove izmjene i dopune,
 2. Utvrđuje poslovnu politiku i donosi akta za njeno ostvarenje,
 3. Usvaja godišnji obračun i izvještaje o poslovanju,
 4. Odlučuje o raspodjeli godišnje dobiti i pokriću gubitaka,
 5. Odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala,
 6. Odlučuje o statusnim promjenama, promjeni oblika i prestanku Društva,
 7. Imenuje članove Upravnog odbora, bira i opoziva predsjednika i članove Nadzornog odbora, revizora i likvidatora i određuje im primanja odnosno naknadu,
 8. Odlučuje o izdavanju sopstvenih dugoročnih hartija od vrijednosti,
 9. Odlučuje o promjeni prava vezanih za pojedine vrste i klase akcija,
 10. Odlučuje o ostvarivanju zahtjeva Društva prema članovima uprave, Nadzornog odbora ili akcionarima u vezi sa naknadom štete nastale pri vođenju poslova,
 11. Odlučuje o zastupanju Društva u sudskim postupcima protiv članova uprave,
 12. Odlučuje o pitanjima iz djelokruga Upravnog odbora na zahtjev Upravnog odbora,
 13. Donosi poslovnik o svom radu,
 14. Odlučuje i o drugim pitanjima koja su joj stavljena u nadležnost Zakonom i ovim Statutom.
- Na akta iz stava 1. tačka 1. i 5. ovog člana Vlada Republike Crne Gore daje saglasnost.
- Donošenje odluka iz stava 1. ovog člana Skupština Društva ne može prenijeti u nadležnost drugom organu Društva osim odluka iz stava 1. tačka 2 ovog Statuta između dvije sjednice Skupštine Društva.
- Skupština Društva ne može preuzimati poslove iz nadležnosti drugih organa Društva.

Član 44

Osnivačka skupština:

1. Utvrđuje da je osnovni kapital upisan i uplaćen u skladu sa Zakonom,
2. Prihvata ili odbija upis viška akcija,
3. Donosi prvi statut Društva,
4. Bira prve organe Društva,
5. Odlučuje o posebnim pravima koja pripadaju osnivačima društva i odobrava posebne ugovore sa osnivačima ili drugim licima (sporedne činidbe i dr.),
6. Prihvata procjenu vrijednosti nenovčanih uloga,
7. Odobrava iznos troškova osnivanja koji padaju na teret Društva.

Osnivačku skupštinu otvara najstariji član predstavnika akcionara i rukovodi zasjedanjem do izbora predsjednika Skupštine.

Član 45

Radi izvršavanja određenih zadataka iz svoje nadležnosti Skupština Društva može obrazovati odbore i komisije kao i stalna ili povremena radna tijela.

Obrazovanje, sastav i nadležnost odbora i komisija odnosno stalnih ili povremenih radnih tijela iz stava 1. ovog člana, uređuje se posebnom odlukom Skupštine Društva.

c) Sastav

Član 46

Skupštinu čine osnivači odnosno njihovi predstavnici koji posjeduju akcije s pravom upravljanja. U skladu sa članom 32 ovog Statuta Skupština se sastoji od 16 predstavnika akcionara sa ukupno 1.563.260 glasova i to:

- 14 predstavnika akcionara Republike Crne Gore, sa 1.393.286 glasova,
- 2 predstavnika akcionara zaposlenih, ranije zaposlenih i penzionera, sa 169.874 glasa.

Nadležni organ Republike Crne Gore određuje predstavnike akcionara Republike Crne Gore, a zaposleni, ranije zaposleni i penzioneri međusobnim sporazumom određuju svoja dva predstavnika u Skupštinu Društva.

Predstavnici akcionara učestvuju u radu i odlučuju u Skupštini Društva tako što njihov glas ponaosob reprezentuje 97.704 akcija.

Predstavnici akcionara biraju se na 5 godina uz mogućnost ponovnog izbora.

Član 47

Legitimacioni znak koji određuje pravo na učestvovanje i glasanje u Skupštini Društva je:

- za Republiku Crnu Goru akt o određivanju predstavnika - punomoćnika,
- za zaposlene, ranije zaposlene i penzionera sporazuma odnosno akt o određivanju ili imenovanju odnosno akt savjeta zaposlenih.

Zastupnik - punomoćnik u smislu stava 1. ovog člana ne može biti član uprave ili Nadzornog odbora Društva.

d) Subjekti sazivanja

Član 48

Skupštinu sazivaju samo ovlašćeni subjekti:

- Upravni odbor Društva,
- Nadzorni odbor Društva, pod uslovima utvrdjenim Zakonom,
- akcionari odnosno predstavnici akcionara koji posjeduju najmanje 9% osnovnog kapitala, pod uslovima utvrdjenim Zakonom.

Član 49

Redovnu Skupštinu uvijek saziva Upravni odbor Društva.

Ako organ iz stava 1. ne sazove Skupštinu do određenog roka to će učiniti Nadzorni odbor Društva odnosno akcionari (predstavnici akcionara) koji posjeduju najmanje 9% osnovnog kapitala Društva.

Član 50

Vanredna Skupština Društva se saziva na isti način kao i redovna Skupština Društva.

Član 51

Pozivanje na Skupštinu koje nije učinjeno saglasno ovom Statutu ipak će se smatrati valjanim ako tako sazvanoj skupštini prisustvuju predstavnici akcionara koji imaju 2/3 osnovnog kapitala i izjave da uprkos tome žele da učestvuju u radu Skupštine Društva.

e) Odlučivanje

Član 52

Skupština može odlučivati ako su prisutni odnosno predstavljeni akcionari koji imaju više od polovine ukupnog broja glasova saglasno članu 46 ovog Statuta.

Ponovna Skupština može odlučivati ako joj prisustvuju predstavnici akcionara koji imaju više od 1/3 broja glasova saglasno članu 46 ovog Statuta.

Specijalna Skupština može odlučivati ako joj prisustvuju akcionari odnosno predstavnici akcionara koji posjeduju više od polovine nominalne vrijednosti prioriternih akcija.

Osnivačka Skupština punovažno odlučuje ako Skupštini prisustvuju upisnici koji imaju više od polovine upisanih i uplaćenih akcija s pravom glasa.

Član 53

O pitanjima iz svog djelokruga Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih akcionara odnosno predstavnika akcionara ako Zakonom i ovim Statutom nije drukčije utvrdjeno.

O izmjenama Statuta Skupština odlučuje većinom od ukupnog broja glasova akcionara odnosno predstavnika akcionara.

Za punovažnost odluke kojom se akcionarima nalažu dodatne obaveze odnosno smanjuju prava utvrdjena saglasno Zakonu, Statutu i Odluci o emisiji potrebna je saglasnost akcionara odnosno predstavnika akcionara na koje se ta odluka odnosi.

Član 54

Za odlučivanje na specijalnoj skupštini shodno se primjenjuju odredbe člana 53 ovog Statuta.

Član 55

Osnivačka skupština donosi odluke većinom glasova po osnovu uplaćenih akcija s pravom glasa.

Član 56

Skupština, po pravilu odlučuje javnim glasanjem.

Izuzetno, Skupština odlučuje tajnim glasanjem kada to zatraže akcionari odnosno predstavnici akcionara koji posjeduju najmanje 9% osnovnog kapitala.

2. Upravni odbor

Član 57

Upravni odbor je organ upravljanja Društva.

a) Djelokrug

Član 58

Upravni odbor:

1. Priprema predloge odluke za Skupštinu i izvršava njene odluke,
2. Donosi opšte akte koje ne donosi Skupština,
3. Stara se o pripremi godišnjeg obračuna i usvaja periodični obračun,
4. Priprema računovodstvene iskaze, izvještaje o poslovanju, popisu imovine i sprovođenju poslovne politike,
5. Predlaže raspodjelu dobiti,
6. Daje smjernice direktoru za ostvarivanje poslovne politike,
7. Odlučuje o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim društvima,
8. Donosi investicione odluke,
9. Odlučuje o osnivanju novih preduzeća,
10. Odlučuje o raspolaganju akcijama društva,
11. Utvrđuje cijene osnovnih usluga Društva i donosi osnove tarifnog sistema saglasno propisima,
12. Utvrđuje politiku davanja i uzimanja kratkoročnih kredita,
13. Daje saglasnosti na ugovore koje zaključuje direktor, a koji prelaze iznose od 500.000 DEM u dinarskoj protivvrijednosti na dan zaključenja istih,
14. Odlučuje o ulaganjima s drugim domaćim i stranim subjektima,
15. Utvrđuje kriterijume za raspodjelu dobiti,
16. Utvrđuje osnove poslovne politike i godišnji finansijski plan,
17. Odlučuje o zaduživanju Društva, uzimanju kredita i davanju jemstava,
18. Odlučuje o prigovorima u postupku javnog nadmetanja odnosno ustupanja radova prikupljanjem ponuda,
19. Odlučuje o korišćenju i raspolaganju sredstvima i objektima zajedničke potrošnje izvan sredstava utvrdjenim Kolektivnim ugovorom,

20. Donosi program zaštite na radu i unapređivanja zaštite na radu, zaštite od požara i unapređivanja čovjekove sredine,
21. Odlučuje o drugom stepenu na izrečenu mjeru prestanka radnog odnosa zaposlenog,
22. Odlučuje o solidarnim pomoćima subjektima izvan Društva shodno raspoloživim sredstvima za te namjene (nesreće, poplave, havarije većeg obima i sl.),
23. Razmatra mišljenja i predloge savjeta zaposlenih i o istima zauzima stavove,
24. Utvrđuje način obavještanja zaposlenih o pitanjima utvrđenim Zakonom i ovim Statutom,
25. Odobrava službena putovanja u inostranstvu preko 7 dana,
26. Imenuje predstavnike u organe i tijela osnovanih društava,
27. Donosi poslovnik osvom radu,
28. Obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom i ovim Statutom.

b) Sastav i mandat

Član 59

Upravni odbor ima 7 (sedam) članova od kojih su 5 (pet) člana predstavnici Republike Crne Gore kao akcionara, imenovani od nadležnog organa Republike Crne Gore, a 2 (dva) predstavnici zaposlenih imenovani po predlogu Savjeta zaposlenih. Izuzetno, za prvi saziv, predstavnici zaposlenih biraju se pričinjenom pravila sindikata Društva. Na imenovanje članova Upravnog odbora Vlada Republike Crne Gore daje saglasnost.

Član 60

Mandat članova Upravnog odbora traje 5 godina uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Član 61

Članu Upravnog odbora, prije isteka utvrđenog roka, mandat može prestati:

- opozivom,
- ostavkom,
- sticanjem nekog od negativnih uslova za imenovanje,
- smrću odnosno gubitkom poslovne sposobnosti.

Opoziv člana Upravnog odbora vrši se po istom postupku po kojem je i imenovan.

c) Položaj predsjednika

Član 62

Predsjednika Upravnog odbora imenuje Skupština ukoliko ga u postupku davanja saglasnosti na imenovanje članova Upravnog odbora ne imenuje Vlada Republike Crne Gore.

Predsjednik Upravnog odbora ne može biti to i u nekom društvu koje obavlja istu ili sličnu djelatnost.

O višestrukom izboru za člana Upravnog odbora kod drugih pravnih subjekata predsjednik Upravnog odbora je dužan da pismeno obavijesti Upravni odbor u roku od 3 dana od dana nastupanja takvih okolnosti.

Član 63

U postupku odlučivanja za slučaj jednake podjele glasova, glas predsjednika je odlučujući.

Član 64

Upravni odbor može posebnom odlukom povjeriti predsjedniku Upravnog odbora obavljanje poslova iz člana 58 tačka 12, 19, 20 i 22. ovog Statuta.

Pravo na obavljanje poslova iz stava 1. ovog člana može se opozvati u svako doba.

d) Uslovi

Član 65

Uslovi za imenovanje članova Upravnog odbora su:

- Materijalni:
 - da predstavnik zaposlenih bude akcionar,
 - da bude domaći državljanin.
- Formalni:
 - da su imenovani 3/4 većinom glasova prisutnih predstavnika akcionara iz člana 46 ovog Statuta.
- Negativni:
 - da nijesu osuđivani za krivična djela protiv privrede i službene dužnosti, dok traju pravne posledice osude.

e) Način rada i odlučivanja

Član 66

Upravni odbor svoje odluke donosi na sjednicama.

Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi.

Član 67

Donošenje odluka Upravnog odbora pismeno, telegrafski, telefonski ili korišćenje drugih tehničkih sredstava dozvoljeno je ako se tome ne protivi nijedan član Upravnog odbora.

Za donošenje odluka u smislu stava 1. ovog člana predsjednik Upravnog odbora, prije njihovog izjašnjavanja, na pogodan način:

- obavještava članove Upravnog odbora o potrebi takvog odlučivanja,
- konstatuje da se nijedan član Upravnog odbora ne protivi takvom donošenju odluke.
- saopštava ili dostavlja predlog odluke sa listićem za glasanje putem zaokruživanja ispod teksta odluke riječi "za", "protiv" odnosno "uzdržan" sa potpisom i obavezom povraćaja telefaksom ili na sličan način,
- utvrđuje rezultate izjašnjavanja i o istim na prvoj narednoj sjednici obavještava članove Upravnog odbora.

Član 68

Sjednica Upravnog odbora se održava, po pravilu, u sjedištu društva, a izuzimno van sjedišta Društva o čemu odlučuje predsjednik Upravnog odbora.

Član 69

Članovi Upravnog odbora imaju pravo na naknadu (stimulaciju) za rad u Upravnom odboru. Visinu naknade određuje Skupština posebnom odlukom vođeci računa da primanja budu u skladu sa zadacima članova Upravnog odbora i finansijskih stanjem Društva.

3. Direktor

Član 70

Direktor je organ poslovođenja Društvom.

a) Status, postavljenje i uslovi

Član 71

Direktora postavlja i razrješava Upravni odbor Društva. Vlada Republike Crne Gore daje saglasnost na postavljenje i razrješene direktora Društva. Mandat direktora traje 5 godina uz mogućnost ponovnog postavljenja.

Član 72

Za direktora može biti postavljeno lice koje pored opštih ispunjava i sledeće posebne uslove:

- da ima najmanje VII stepen školske odnosno stručne spreme ekonomske, pravne ili tehničke struke,
- da ima radno iskustvo od najmanje 3 godine u struci,
- da poznaje jedan svjetski jezik,
- da je jugoslovenski državljanin.

Član 73

Za vrijeme trajanja mandata na direktora se slično primjenjuju odredbe o "klauzuli konkurencije" i "klauzuli konfliktnosti interesa" iz člana 92 i 93 Zakona o preduzećima.

Član 74

Direktor može biti razriješen i prije isteka mandata:

- na lični zahtjev,
- ako je zbog sprovođenja i akata koje je predložio došlo do teže povrede prava akcionara,
- ako je njegovom krivicom nanijeta veća šteta Društvu,
- ako Skupština ne usvoji izvještaj o poslovanju i godišnji obračun Društva da je direktor odgovoran za neostvarene poslovne rezultate,
- ako Nadzorni odbor ocijeni, a Skupština potvrdi, da Društvo posluje suprotno Zakonu, Statutu i drugim opštim aktima Društva ili se utvrde druge nepravilnosti u poslovanju Društva, a direktor nije preduzeo mjere da se iste otklone.

U slučajevima iz alineje 2-5 stava 1. ovog člana Upravni odbor imenuje komisija od 5 članova iz reda akcionara radi utvrđivanja relevantnih činjenica s tim što se u vezi lakvog utvrđivanja omogućava direktoru da se o izjasni.

Svoj predlog komisija formira većinom glasova svojih članova.

Odluku po predlogu donosi Upravni odbor, a na istu saglasnost daje Vlada Republike Crne Gore.

Član 75

U slučaju da direktor po proteku mandata ne bude ponovo postavljen ili bude razriješen prije isteka mandata raspoređuje se na drugo radno mjesto koje odgovara njegovoj stručnoj spremi, znanju i sposobnosti.

Član 76

U slučaju da iz bilo kog razloga Društvo ostane bez direktora, Upravni odbor je dužan da, do postavljanja novog direktora, odredi jednog od članova Upravnog odbora da vrši funkcije direktora Društva i bez odlaganja o tome obavijestiti Vladu Republike Crne Gore.

Član 77

Sva pitanja radnog angažovanja direktora i zarada (stimulansa) uređuju se posebnim ugovorom koji u ime Društva potpisuje predsjednik Upravnog odbora.

b) Djelokrug

Član 78

Direktor Društva:

1. Organizuje i vodi poslovanje Društva.
2. Izvršava odluke Skupštine i Upravnog odbora.
3. Predlaže odluke koje donose Skupština i Upravni odbor.
4. Predlaže unutrašnju organizaciju sa sistematizacijom radnih mjesta Društva.
5. Postavlja i razrješava radnike sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima u Društvu.
6. Odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u skladu sa Zakonom, Kolektivnim ugovorom, opštim aktima i aktima poslovne politike Društva.
7. Zastupa i predstavlja Društvo.
8. Stara se o zakonitosti rada Društva i odgovara za zakonitost rada Društva.
9. Pokreće inicijative i predlaže mjere Upravnom odboru za unapređenje poslovanja.
10. Predlaže osnove poslovne politike Društva.
11. Organizuje pripremu predloga opštih akata i drugih akata koje donose Skupština i Upravni odbor.
12. Odlučuje o davanju i uzimanju kratkoročnih kredita do iznosa utvrđenog posebnom odlukom Upravnog odbora.
13. Stara se o održavanju solventnosti i likvidnosti Društva i preduzima mjere odnosno predloge mjera za njihovo obezbjeđenje.
14. Formira odbora, stručne komisije i radne grupe i određuje djelokrug i način njihovog rada.
15. Odlučuje o načinu obavještanja odnosno o radu Društva i njegovih organa, računodstvenim iskazima i izvještajima Nadzornog odbora i revizora.

16. Odobrava službena putovanja u zemlji i inostranstvu do 7 dana.
17. Odlučuje o svim ostalim pitanjima vezanim za rad i poslovanje Društva koja nijesu u nadležnosti drugih organa Društva u skladu sa Zakonom, ovim Statutom, kolektivnim ugovorom i drugim opštim aktima Društva

Član 79

Direktor ima prvo i dužnost da učestvuje u radu svih organa Društva, bez prava odlučivanja.

Član 80

Direktor samostalno odlučuje o poslovanju Društva i o drugim pitanjima koja su mu data u nadležnosti.

Direktor može odlučiti da određene poslove iz svog djelokruga prenese na radnike sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima, izuzev poslova koji su na osnovu Zakona utvrđeni kao isključiva nadležnost direktora Društva.

Član 81

Direktor je odgovoran za zakonitost rada Društva.

Kada direktor ocijeni da je opšti akt Društva u suprotnosti sa Zakonom ili drugim propisom upozoriće na to organ koji je donio takav akt i isti obustaviti od izvršenja.

Ako organ iz stava 2. ovog člana ne uskladi opšti akt sa Zakonom i drugim propisom, u propisanom roku, direktor će u daljem propisanom roku pokrenuti postupak za ocjenu njegove zakonitosti.

Do donošenja odluke organa Društva odnosno do donošenja odluke nadležnog organa osporeni akt se ne primjenjuje.

Član 82

Za štetu prouzrokovanu grubom nepažnjom ili namjerom direktor odgovara saglasno Zakonu.

4. Nadzorni odbor

Član 83

Nadzorni odbor je organ nadzora Društva.

a) Status, mandat i uslovi

Član 84

Nadzorni odbor ima 5 članova od kojih 3 (tri) člana predstavnika Republike Crne Gore kao akcionara i 2 (dva) predstavnika zaposlenih imenovanih po predlogu Savjeta zaposlenih. Izuzetno, za prvu, osnivačku skupštinu predstavnici zaposlenih u Nadzorni odbor biraju se primjenom pravila Sindikata Društva.

Član 85

Skupština Društva bira i opoziva predsjednika i članove Nadzornog odbora.

Član 86

Mandat članova Nadzornog odbora traje 5 godina uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Član 87

U pogledu uslova za imenovanje članova Nadzornog odbora shodno se primjenjuju odredbe člana 65 ovog Statuta, a u pogledu prestanka mandata odredbe člana 61 ovog Statuta.

b) Djelokrug

Član 88

Nadzorni odbor:

1. Vršiti nadzor nad zakonitošću rada uprave,
 2. Pregleda periodične i godišnje obračune i utvrđuje da li su sačinjeni u skladu sa propisima,
 3. Utvrđuje da li se poslovne knjige i druga dokumenta Društva vode uredno i u skladu sa propisima, a može ih dati i na vještačenje,
 4. Izvještava o godišnjim računovodstvenim iskazima i izvještajima o poslovanju Društva koji se počnose Skupštini,
 5. Daje mišljenje o predlozima za raspodjelu dobiti,
 6. Saziva Skupštinu u slučajevima utvrđenim Zakonom i Statutom Društva,
 7. Daje predloge za dnevni red Skupštine,
 8. Odobrava zaključenje ugovora i drugih pravnih poslova akcionarima i prokuristima Društva,
 9. Razmatra izvještaj revizora,
 10. Donosi poslovnik o svom radu,
 11. Obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom i ovim Statutom.
- Članovi Nadzornog odbora u okviru posebnog djelokruga mogu:

- prisustvovati Skupštini Društva i učestvovati u njenom radu, bez prava odlučivanja,
- zastupati Društvo u zaključivanju poslova ili vođenju sporova sa članovima uprave,
- pregledati poslovne knjige i dokumenta Društva ako to pismeno zatraže od direktora Društva,
- vršiti kontrolu rada uprave, uz navođenje razloga, po inicijativi predstavnika akcionara koji posjeduju namjane 9% osnovnog kapitala Društva.

c) Način rada i odlučivanje

Član 89

Nadzorni odbor svoje odluke donosi na sjednicama.

Sjednice Nadzornog odbora se održavaju prema potrebi.

Član 90

Nadzorni odbor može odlučivati i bez održavanja sjednice.

Na rad i odlučivanje iz stava 1. ovog člana shodno se primjenjuju odredbe člana 67 ovog Statuta.

Član 91

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu za rad u Nadzornom odboru.

Visinu naknade određuje Skupština Društva posebnom odlukom vodeći računa da ista bude u srazmjeri sa zadacima Nadzornog odbora i finansijskim stanjem Društva.

V. SAVJET ZAPOSLENIH

Član 92

U Društvu se organizuje Savjet zaposlenih.

Član 93

Mandat, broj, način izbora i opoziva Savjeta zaposlenih utvrđuje se kolektivnim ugovorom odnosno pravilima sindikalne organizacije Društva.

Član 94

Savjet zaposlenih:

1. Učestvuje u odlučivanju o korišćenju posebnih fondova i drugih sredstava Društva u skladu sa kolektivnim ugovorom,
2. Učestvuje u odlučivanju o raspodjeli dobiti koja po odluci Skupštine Društva pripada zaposlenima u skladu sa kolektivnim ugovorom,
3. Praćenje primjene zakona, kolektivnih ugovora, statuta i drugih opštih akata, koji su od značaja za položaj zaposlenih, pripremanje predloga zaposlenih, davanje direktoru preporuka značajnih za zaposlene,
4. Davanje mišljenja o značajnim odlukama i aktima organa Društva koji su od uticaja na položaj zaposlenih, a u skladu sa kolektivnim ugovorom,
5. Davanje mišljenja o unapredjenju profesionalne rehabilitacije i uslovima rada starih lica, invalida, žena i omladine,
6. Davanje mišljenja o problemu zbrinjavanja zaposlenih kao ekonomskog i tehnološkog viška.

Organi Društva dužni su da obavijeste Savjet zaposlenih o razlozima neprihvatanja njegovog mišljenja odnosno predloga iz stava 1. ovog člana.

VI. UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA

Član 95

Društvo posluje na način utvrđen Zakonom i drugim propisima, Statutom i aktima poslovne politike.

Član 96

Osnovima poslovne politike Društva utvrđuju se osnovni pravci poslovne aktivnosti Društva, ciljevi i zadaci poslovanja Društva i načini njihovog ostvarivanja.

Član 97

Osnovne poslovne politike realizuju se putem planova razvoja koje donosi Društvo saglasno propisima i aktima za izvršavanje istih.

Član 98

Društvo vodi propisane poslovne knjige u kojima obezbjeđuje podatke o svom poslovanju. Vrste poslovnih knjiga i način njihovog vođenja uređuju se aktima Društva u skladu sa propisima o računovodstvu.

Član 99

Prihodi, rashodi i dobit utvrđuju se za Društvo kao cjelinu u skladu sa propisima o računovodstvu, drugim propisima i ovim Statutom.

Prihod, rashod i dobit prate se i iskazuju i za organizacione jedinice u okviru osnovnih poslovnih funkcija Društva.

Član 100

Od ostvarenih prihoda Društvo pokriva troškove i obezbjeđuje sredstva za zarade zaposlenih. Dio prihoda iz poslovanja Društva koji po godišnjem obračunu ostane po podmirivanju rashoda Društva i drugih zakonskih obaveza, Društvo iskazuje kao nerasporedjenu dobit.

Član 101

Dobit koju Društvo, primjenom kriterijuma za raspodjelu dobiti, a po davanju saglasnosti Vlade Republike Crne Gore, ostvari po godišnjem obračunu, na osnovu odluke Skupštine Društva dijeli se na:

1. rezerve Društva.
2. akcionarima Društva za isplatu dividendi, srazmjerno uloznim sredstvima u osnivački kapital Društva.
3. za ostale namjene u skladu sa propisima i opštim aktima Društva.

Ukoliko Društvo bude izdavalo prioritetne akcije njihovi imanci imaju pravo prvenstva u isplati dividendi.

Član 102

Radi pokrića rizika iz poslovanja Društva obrazuje se rezerva Društva u iznosu od 10% osnovnog kapitala.

Rezerve Društva obrazuju se na osnovu odluke Skupštine Društva iz dijela dobiti koju Društvo ostvari po godišnjem obračunu.

Član 103

Ako prihodi Društva po godišnjem obračunu nijesu dovoljni da podmire rashode i druge zakonske obaveze Društvo iskazuje gubitak u poslovanju.

Društvo iskazani gubitak u poslovanju pokriva iz sredstava rezervi, a ako ova sredstva nijesu dovoljna pokriće gubitaka može da se vrši i iz osnivačkog kapitala na osnovu odluke Skupštine Društva.

Ukoliko Društvo iskaže gubitak u poslovanju direktor Društva je dužan da dostavi Skupštini Društva analizu uzroka gubitaka u poslovanju sa predlogom mjera da se isti pokriju.

Član 104

Pravo raspolaganja sredstvima na žiro-računu i računima Društva ima direktor i lica sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima koje on odredi.

VII. POSLEDICE PROPUŠTANJA UPLATE AKCIJA ILI NEBLAGOVREMENE UPLATE AKCIJA

Član 105

Ako akcionar u ugovorenom roku ne izvrši uplatu akcija, Upravni odbor Društva određuje novi rok u kojem akcionar mora izvršiti uplatu akcija.

Ako akcionar ni u novom roku ne izvrši uplatu akcija snosi posledice iz člana 225 Zakona o preduzećima.

Član 106

Ako kupac akcija pod povlašćenim uslovima kupljene akcije ne otplati, ne otplati ili kasni sa otplatom akcija u ugovorenom roku, akcije kupljene pod povlašćenim uslovima konvertovaće se u odgovarajući iznos besplatnih akcija odnosno otkupljenih akcija, a ostatak se pripisuje osnivačkom kapitalu Republike Crne Gore.

VIII. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 107

U Društvu i njegovim organizacionim djelovima vršenje djelatnosti se realizuje na način kojim se obezbjedjuje zaštita životne sredine, sprečavanje i otklanjanje uzroka koji ugrožavaju njene prirodne vrijednosti.

Član 108

U Društvu se:

- planira, organizuje i ostvaruje zaštita i unapredjenje životne sredine u okviru donošenja i izvršavanja planova i programa rada i razvoja,
- prati stanje životne sredine i blagovremeno preduzimaju mjere za sprečavanje narušavanja iste i obezbjedjuje zaštita i unapredjenje iste od negativnog uticaja djelatnosti koja se obavlja na i u prostorima Društva.

Član 109

Direktor Društva je dužan da, u okviru svojih prava i dužnosti, preduzima mjere kojima se u vršenju djelatnosti i poslovanja Društva sprečava povredjivanje i ugrožavanje zdrave životne sredine.

Član 110

Društvo, saglasno svojim obavezama i mogućnosti, obezbjeđuje sredstva za zaštitu i unapređenje životne sredine.

IX. OBAVJEŠTAVANJE, POSLOVNA TAJNA I KLAUZULA KONKURENCIJE

Član 111

Akcionari Društva se obavještavaju o radu Društva i organa Društva, o njegovim računovodstvenim iskazima, izvještajima uprave o poslovanju, radu Nadzornog odbora i revizora na način i pod uslovima utvrdjenim članom 86 Zakona o preduzećima.

Član 112

Javnost rada Društva obezbjeđuje se i putem organizovanja javnih sjednica organa Društva, press-konferencija direktora Društva i na drugi pogodan način.

Član 113

Obavještavanje povjerilaca i trećih lica vrši se saglasno Zakonu.

Član 114

Uposleni u Društvu obavještavaju se o radu uprave Društva, poslovanju Društva, razvojnim planovima i njihovom uticaju na ekonomski i socijalni položaj zaposlenih, kretanju i promjenama zarada, zaštiti i bezbjednosti na radu i mjerama za poboljšanje uslova rada, raspodjeli dobiti, statusnim promjenama, promjeni oblika Društva, osnivanju novih društava i drugim pitanjima, bitnim za položaj zaposlenih po osnovu rada u Društvu.

Oblike obavještavanja u smislu stava 1. ovog člana utvrđuje direktor Društva (oglasna tabla, službeni letak, izvodi, sredstva javnog informisanja i sl.).

Član 115

Za obavještavanje radnika o pitanjima iz člana 111 odgovorna je uprava Društva i radnici sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima u Društvu.

Član 116

Pored podataka koji su Zakonom proglašeni za poslovnu tajnu, istom se u Društvu smatraju i:

- isprave koje uprava Društva proglašava poslovnom tajnom,
- podaci od posebnog značaja za Republiku Crnu Goru i Društvo,
- podaci koji sadrže ponude za konkurs ili javno nadmetanje do objavljivanja rezultata konkursa ili javnog nametanja,
- tehničko-tehnološka rješenja u telekomunikacionom sistemu Društva,
- rezultati istraživačkog rada, patenti, licence i tehnička unapređenja,
- planovi razvoja i drugi planovi Društva u pojedinim pripremnim fazama,
- planovi i šifarnici informacionih sredstava na korišćenju u Društvu,
- planovi obezbjeđenja objekata i imovine Društva.

Član 117

Dokumenta koja predstavljaju poslovnu tajnu može drugima saopštiti direktor i lice od njega ovlašteno.

Član 118

Posebnim pravilnikom bliže se uređuje način upravljanja ispravama i podacima koji se smatraju poslovnom tajnom.

Član 119

Član uprave, Nadzornog odbora ne može imati to svojstvo niti biti zaposleni odnosno prokurista u bilo kom drugom pravnom licu iste ili srodne djelatnosti ili djelatnosti koja bi mogla biti konkurentna niti mogu biti preduzetnici koji obavljaju takvu djelatnost.

Ograničenja iz stava 1. ovog člana primjenjuju se i na akcionare Društva bez javnog upisa akcija.

Zabrana iz stava 1. ovog člana traje 2 godine i poslije gubitka svojstva iz tog stava.

Ako lice iz stava 1. ovog člana prekrši klauzulu konkurencije Društvo će:

- izreći prestanak radnog ili drugog ugovornog odnosa,
- isključiti člana iz Društva,
- tražiti brisanje konkurentne djelatnosti iz registra,
- tražiti naknadu štete.

Umjesto naknade štete Društvo može od lica iz stava 1. ovog člana tražiti:

- prepuštanje poslova učinjenih za svoj račun kao poslova učinjenih za račun Društva,
- prenošenje Društvu koristi iz poslova zaključenih za tuđ račun kao poslova učinjenih za račun Društva,
- ustupanje Društvu prava iz poslova zaključenih za tuđ račun kao poslova učinjenih za račun Društva.

X. SARADNJA DRUŠTVA SA SINDIKATOM

Član 120

Organi Društva saradjuju sa Sindikatom na način i po postupku utvrđenom kolektivnim ugovorom.

Član 121

Društvo obezbjeđuje sredstva za rad Sindikata saglasno kolektivnom ugovoru i propisima.

XI. MINIMUM FUNKCIJA U DRUŠTVU ZA SLUČAJ ŠTRAJKA

Član 122

Polazeći od tehničko-tehnološke jedinstvenosti sistema telekomunikacija u Republici Crnoj Gori i

SRJ i preuzetih međunarodnih obaveza u oblastima telekomunikacionog i radio-difuznog saobraćaja, a imajući u vidu da je funkcionisanje istog nezamjenjiv uslov života i rada njegovih korisnika, u Društvu se, saglasno Zakonu i odlukama kompetentnih državnih organa, za vrijeme štrajka obezbjeđuje minimum procesa rada.

Član 123

Saglasno članu 122 ovog Statuta pojedina pitanja od značaja za funkcionisanje telekomunikacionog sistema za slučaj štrajka, bliže uređuje direktor Društva posebnim uputstvom.

XII. STATUSNE PROMJENE, PROMJENE OBLIKA I PRESTANAK DRUŠTVA

Član 124

Društvo može promijeniti svoj status kroz spajanje ili promjenu na način utvrđen zakonom. O statusnoj promjeni, na obrazložen predlog Upravnog odbora odlučuje Skupština Društva 3/4 glasova prisutnih predstavnika akcionara. Vlada Republike Crne Gore daje saglasnost na statusnu promjenu iz stava 2. ovog člana.

Član 125

Društvo može promijeniti oblik utvrdjen ovim Statutom i nastaviti sa poslovanjem sa položajem drugog društva ako ispunjava uslove i na način utvrđen Zakonom. O promjeni oblika, na obrazložen predlog Upravnog odbora odlučuje Skupština na način iz stava 2. člana 124 ovog Statuta.

Član 126

Društvo može prestati na način utvrđen Zakonom

XIII. POSTUPAK IZMJENE STATUTA

Član 127

Odluku o izmjeni i dopuni Statuta donosi Skupština Društva, na predlog Upravnog odbora, a na način utvrđen članom 53 stav 2. ovog Statuta.

Član 128

Inicijativu za izmjene i dopune Statuta mogu dati akcionari koji su vlasnici najmanje 9% osnovnog kapitala i Nadzorni odbor Društva.

Inicijativa se podnosi Upravnom odboru u pismenom obliku i isti je dužan inicijativu razmotriti u roku od 45 dana od dana podnošenja.

O predlogu izmjena i dopuna Statuta Upravni odbor saziva redovnu skupštinu ukoliko sam ne odluči da o predlogu sazove vanrednu skupštinu.

XIV. OPŠTA AKTA DRUŠTVA

Član 129

Opšta akta Društva su: Statut, pravilnici, poslovnici i odluke kojima se na opšti način uređuju određena pitanja.

Član 130

Statut je osnovni opšti akt Društva i druga opšta akta Društva moraju biti u saglasnosti sa Statutom.

Pojedinačna akta koja donose organi i ovlašćeni pojedinci u Društvu moraju biti u skladu sa opštim aktima Društva.

Član 131

Upravni odbor donosi sljedeća opšta akta:

- o unutrašnjoj organizaciji sa sistematizacijom radnih mjesta,
- o kriterijumima za raspodjelu dobiti,
- o računovodstvu,
- o zaštiti na radu i protivpožarnoj zaštiti,
- o poslovnoj tajni,
- o rješavanju stambenih pitanja,
- o obazovanju, stručnom usavršavanju i stipendiranju,
- o inovacijama, racionalizacijama i drugim oblicima tehničkih unapredjenja.

Upravni odbor donosi i druga opšta akta ukoliko obaveza njihovog donošenja proizilazi iz Zakona ili ukoliko nadje da pojedinu oblast poslovnih odnosa u Društvu treba urediti opštim aktom.

Član 132

Akta kojima se uređuju pitanja funkcionisanja telekomunikacionog saobraćaja donosi direktor Društva.

Član 133

Nacrte opštih akata iz člana 131 ovog Statuta priprema stručna služba Društva i dostavlja ih direktoru Društva.

Nacrt opšteg akta od interesa za rad i položaj zaposlenih u Društvu dostavlja se Savjetu zaposlenih radi davanja mišljenja.

Ukoliko Savjet zaposlenih u roku od 15 dana od dana dostavljanja nacrta opšteg akta ne da svoje mišljenje smatraće se da je dao pozitivno mišljenje na pozitivni nacrt.

Direktor Društva, na osnovu nacrta utvrđuje predlog opšteg akta za Upravni odbor Društva. Izmjene i dopune akta donose se na način i po postupku utvrđenom za njihovo donošenje.

Član 134

Tumačenje odredaba opšteg akta daje organ koji ga je donio.

Član 135

Opšti akt Društva objavljuje se isticanjem na oglasnoj tabli u sjedištu Društva, dostavljanjem potrebnog broja primjeraka organizacionim jedinicama u okviru osnovnih poslovnih funkcija i objavljivanjem u obliku službenog podliska Društva.

Član 136

Opšti akt stupa na snagu najranije 8 dana od dana objavljivanja na neki od načina iz člana 160 ovog Statuta.

Izuzetno, kad postoje razlozi utvrđeni u postupku donošenja opšti akt stupa na snagu najranije danom objavljivanja.

XV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 137

Opšta akta utvrđena ovim Statutom donijeće Upravni odbor i direktor Društva u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

Do donošenja opštih akata iz stava 1. ovog člana Društvo, koje je pravni sledbenik JP PTT saobraćaja Crne Gore - Podgorica u dijelu obavljanja djelatnosti telekomunikacija, primjenjivaće opšta akta svog pravnog prethodnika pod uslovom da nijesu u suprotnosti sa Zakonom.

Član 138


Do donošenja Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji sa sistematizacijom radnih mjesta direktor Društva će posebnom odlukom utvrditi sistematizaciju, način rada, poslovanja i rukovođenja Društva, te imenovati radnike sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima Društva.

Član 139

Ovaj Statut stupa na snagu 8-og dana od dana objavljivanja.

Broj: 603/1

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
AKCIONARA


Dr. Vujica Lazović

Na ovaj Statut Vlada Republike Crne Gore je dala saglasnost aktom broj 02-360/E
od 12.02.1999 god.

Na osnovu člana 61 Zakona o preduzećima, Osnivačka skupština akcionara
"Telekom Crne Gore" a.d. Podgorica je na sjednici održanoj dana
04.02.1999. godine, donijela

ODLUKU

I

Usvaja se Statut "Telekom Crne Gore" a.d. Podgorica.

II

Odluka stupa na snagu danom dobijanja saglasnosti od Vlade Republike
Crne Gore.

III

Odluku dostaviti Vladi Republike Crne Gore i resornom Ministarstvu.

**PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
"TELEKOM CRNE GORE" a.d.**

Dr Vujica Lazović



Montenegrobanka a.d. Podgorica

Dinarski sektor

Broj 013-129

Datum 23.02.1999.god.

P O T V R D A

Kojom se potvrđuje da je AD "Telekomunikacije" iz Podgorice uplatilo osnivački ulog u iznosu od 104.702,00 dinara u korist žiro računa Montenegrobanke što u dinarskoj protivvrijednosti na dan uplate 22.02.1999. godine iznosi 10.000 USD.

Potvrda služi radi registracije AD "Telekomunikacije" Podgorica kod Privrednog suda.

ZA SEKTOR
MONTENEGROBANKA
23.02.1999
[Signature]


VLADA REPUBLIKE CRNE GORE
- GENERALNI SEKRETARIJAT -
Broj: 02-360/5
Podgorica, 19. februar 1999. godine

TELEKOM CRNE GORE AD
-Upravnom odboru -

PODGORICA

Obavještavamo vas da je Vlada Republike Crne Gore, na sjednici održanoj 18. februara 1999. godine, dala saglasnost na Odluku Upravnog odbora Telekom Crne Gore AD o postavljenju JUSUFA FETAHOVIĆA za direktora tog akcionarskog društva.

GENERALNI SEKRETAR
Miodrag Vučinić



...uje se da je ovaj proпис исторјетар са
изворником или са неким одјеропом
или прописом или фотокопијом) који је написан
Младен Петровић и који се састоји од
... табака, односно црстова.
... или копија (или одјерне или фотокопија).
... са код 000 000

Такса за одјеру у изводу од ... лист
... је и поништена.
Такса за одјеру није наплаћена сходно одредби ...
Закон о администрацији ...

ОКУПШТИНА ОДЛУЧУЈЕ ПОДГОРИЦА
... број 4768 ... ДПНХ.
... Подгор 19.2.1999



Na osnovu člana 62. tačke 7 Zakona o preduzećima ("Sl. list SRJ" broj 29/96, 29/97 i 59/99), člana 71. Statuta "Telekom Crne Gore" a.d. Podgorica, Upravni odbor Društva je na sjednici održanoj 04.02.1999. godine, donio

O D L U K U

I

JUSUF PETARHOVIĆ, dipl.ecc. postavlja se za direktora "TELEKOM CRNE GORE" a.d. Podgorica na period od 5 godina.

II

Odluku dostaviti Vladi Republike Crne Gore, radi davanja saglasnosti.

Broj: 08-604/1

PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA,
Prof. Dr Milica Pejanović-Durišić



Број регистарског
улошка регистарског
суда

Ознака и број
уписника суда

PRIVREDNI SUD U PODGORICI

(Назив и олошког суда)

Предлагач: (Фирма
односно назив и
седиште правног лица
односно име и адреса
физичног лица)

JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA CRNE GORE- PODGORICA
Ул. Браће Златићанина бр. 2

Предмет пријаве:

**Organizovanje Telekomunikacije Crne Gore A.D. Podgorica
nastale podjelom JP PTT Saobraćaja Crne Gore na dvije
organizacione cjeline 1 to D.O.G. Pošta Crne Gore - Podgorica
i Telekomunikacije Crne Gore A.D. Podgorica.**

Уз пријаву прилажемо следеће исправе и доказе:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4) **01 07 1000-**
- 5) **СЗ 1-8/38-3427/1**
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)

30 XA 98
15.14.90/98
379

Предлажемо да се на основу све пријаве и приложених исправа и доказа донесе решење о упису у судски регистар и решење достави предлагачу.



Име и презиме овлашћеног лица,

[Handwritten signature]

2. Копија пријаве за странку

Republika Crna Gora
REPUBLICKI ZAVOD ZA GIMNASTIČKE I
POSREDOVAČKE POSLOVE

Komisija za izlaganje na javni uvid
podataka o pravnim i katastarskim
karakteristikama zemljišta i upisa prava
na nepokretnostima.

Broj, 195
Podjela, 23.04.1997. godine.

Na osnovu čl. 62 Zakona o preuzimanju, katastru i upisu prava na nepokretnostima i
"Sl. list SRJ" br. 25/94 i 2/99) i čl. 202. ZMP-a ("Sl. list SRJ", br. 47/96) Komisija
za izlaganje podataka o nepokretnostima i utvrđivanje stvarnih prava na
nepokretnostima d o n o s i :

3 J E 3 3 K J 3

Izlaganje na javni uvid se nepokretnosti evidentirane u popisnom listu br. 195

u Podg. I koji se vodi na ime JP PTT Saobraćaja C. Gore - Tele-
komunikacioni centar Podgorica.
sastoji od :

a) Zemljište označeno katastarskim parcelama br.
1267 ukupne pov. 1522 m².

b) Objekat koji se nalazi na katastarskim parcelama br.
1267 objekat br. 1 posl. mj. pov. 1243 m².

Na nepokretnostima iz tačke 1. dispozitiva ovog rješenja postoje stvarna prava čiji
su nosioci i to: Da postoji pravo stvarnog korišćenja na zemljištu i pravo
svojinje na objektu, čiji je nosilac J.P. PTT Saobraćaja C. Gore - Tele-
komunikacioni centar - Podgorica.

Na nepokretnostima iz tačke 1 dispozitiva ovog rješenja postoje tereti i ograničenja
vezana za upis podataka o nepokretnostima i to:

Nema

Katastar nepokretnosti u Podg. I izvršio se upis podataka o
nepokretnostima nosiocima stvarnih prava i ograničenja u svemu kako je to navedeno
u 1, 2, 3. dispozitiva ovog rješenja.

Popisni list br. 195 u Podg. I sastavljen je dio ovog rješenja.


./....

Objava o izloženju

Uredništvo za izloženje premjera, katastarskog klasiranja zemljišta uписа права на непокретностима одговара је законом прописаним postupak izloženja podataka о непокретностима utvrđenim premjerom i katastarskim klasiranjem zemljišta. U spro-
vedenom postupku dana 23.04.1997 godine, izloženo je izloženje na javni uvid
interesima i zainteresovanim strankama evidentirane u popisnom listu
br. 195 u Podg. I i utvrđeno:

Da se nepokretnosti evidentirane u popisnom listu br. 195 KO Po-
dgorica I, sastoje od zemljišta označenog kat. parc. br. 1267 uku-
pne pov. 1552 m², objekta br. 1 posl. zg. pov. 1243 m², da postoji
pravo korišćenja na zemljištu i pravo svojine na objektu, čiji je
nosilac J.P. PTT Saobraćaja C. Gore - Telekomunikacioni centar - Po-
dgorica, da na nepokretnostima nema tereta, niti ograničenja.


Prednje činjenično stanje utvrđeno je na osnovu uvida u važeći kat.
opisat, elaborat premjera, i na osnovu izjave saslušane stranke.



Na osnovu izloženog u smislu odredbama 41. i 42. Zakona o premjeru, katastru i
uписu права на непокретностима odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

Protiv ovog rješenja ne može se najaviti žalba niti učiniti upravni eskor ali stranka
ima pravo da tužbom kod nadležnog suda osporava utvrđena prava.

- Ostavljenost:
- izmicanost
- za zbirku isprava
- s/ik



OPŠTINA GORNA GORA, OPŠTINA Podgorica
 KATASTARSKA OPŠTINA Podgorica I

POPISNI LIST Broj _____
POSREBNI DJELOVI ZGRADE

KATASTARSKA PARCELA 11867				OBJEKAT NA PARCELI 1		ULICA I BROJ POSREBNIK LAMPINO 3				
Upla	Kč. br.	Sprut	Dio	VRSTA korišćenja	Veština	Sob. dost.	Pravo	KORISNIK Ili VLASNIK I ADRESA	Slice- nje	
1	3	1P	1	postovni postaja	980		svojina 33	GR. K. Telekomunikacioni centar	Podgorica, B. Lajpina 3	
2	3	P	2	postovni postaja	980		svojina 33	Telekomunikacioni centar	Podgorica, B. Lajpina 3	
3	3	P2	3	postovni postaja	980		svojina 33	Telekomunikacioni centar	Podgorica, B. Lajpina 3	
4	3	P2	4	postovni postaja	980		svojina 33	Telekomunikacioni centar	Podgorica, B. Lajpina 3	
5	3	P3	5	postovni centar	980		svojina 33	Telekomunikacioni centar	Podgorica, B. Lajpina 3	
6	3	P4	6	postovni postaja	980		svojina 33	Telekomunikacioni centar	Podgorica, B. Lajpina 3	
7	3	P7	7	postovni postaja	980		svojina 33	Telekomunikacioni centar	Podgorica, B. Lajpina 3	

Примљена копија _____ преко поште _____
 дана _____ Препоручено вријеме _____ дана _____
 препоручено дана _____

**FORMULAR ZA REGISTRACIJU
AKCIONARSKO DRUŠTVO**

Број: _____ Број регистрације: _____
 Прилага: _____
 Form 4 AD CRPS

ПОЧЕТНА REGISTRACIJA
 PROMJENA PODATAKA

4-0000618/001

1. Naziv akcionarskog društva	A.D. "Telekom"		
2. Podaci o Ugovoru o osnivanju sa eventualnim dopunama	Datum kada je zaključen ugovor o osnivanju: Datum dopuna ugovora:		
3. Podaci o Statutu i eventualnim dopunama	Datum donošenja Statuta:	Datum unošenja promjena u Statut:	
4. Podaci o članovima odbora direktora:	1. Ime	1. Ime	1. Ime
1) lično ime 2) adresa 3) prethodno ime (ako je promijenjeno) 4) datum i mjesto rođenja 5) matični broj 6) državljanstvo 7) zanimanje 8) članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima 9) mjesto registracije tih društava 10) pristanak na imenovanje	2. Adresa	2. Adresa	2. Adresa
	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)
	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja
	5. Matični broj:	5. Matični broj:	5. Matični broj:
	6. Državljanstvo:	6. Državljanstvo:	6. Državljanstvo:
	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:
	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:
	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)
	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis):	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis):	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis):

Prinio potpis
7. 11. 2002
Radulović Đorđe

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

	1. Ime	1. Ime	1. Ime
	2. Adresa	2. Adresa	2. Adresa
	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)
	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja
	5. Matični broj:	5. Matični broj:	5. Matični broj:
	6. Državljanstvo:	6. Državljanstvo:	6. Državljanstvo:
	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:
	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:
	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)
	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)
5. Sjedište uprave društva ili novo sjedište (ako je došlo do promjene adrese)	Adresa:		
6. Adresa za prijem službene pošte ili nova adresa ako je došlo do promjene adrese	Adresa:		
7. Rok na koji je društvo osnovano			
8. Šifra djelatnosti			
9. Lično ime i adresa sekretara društva, izvršnog direktora i revizora sa njihovom saglasnošću za imenovanje.	Ime sekretara društva	Ime izvršnog direktora	Ime revizora društva
	Adresa i MB	Adresa i MB	Adresa i MB
	Saglasnost sa imenovanjem (potpis)		Saglasnost sa imenovanjem (potpis)

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>10. Izjava o ovlaštenju lica da zastupaju društvo u odnosima sa trećim licima (označiti da li je ovlaštenje kolektivno ili pojedinačno)</p>	<p>Sekretar društva je ovlašten da djeluje POJEDINAČNO <input type="checkbox"/> ili KOLEKTIVNO <input type="checkbox"/> SA (naznačiti jedan)</p> <hr/> <p>Izvršni direktor je ovlašten da djeluje POJEDINAČNO <input checked="" type="checkbox"/> ili KOLEKTIVNO <input type="checkbox"/> SA (naznačiti jedan)</p> <hr/> <p>Članovi Odbora su ovlašćeni da djeluju POJEDINAČNO <input type="checkbox"/> ili KOLEKTIVNO <input type="checkbox"/> SA (naznačiti jedan)</p> <hr/>
<p>11. Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija</p>	<p>Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz ovaj formular.</p> <p>Rješenje priloženo DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/></p>
<p>12. Rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije</p>	<p>Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz ovaj formular.</p> <p>Rješenje priloženo: DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/></p>
<p>13. Ime, potpis i MB ovlaštenog lica</p>	<p><i>Mr. Milau Perović</i></p>
<p>Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici</p>	<p>Registarski broj: Datum registracije: Broj i datum objavljivanja "Službenog lista RCG"</p>

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Uputstvo

1. Formular popuniti mašinski ili ručno ŠTAMPANIM SLOVIMA, plavom ili crnom bojom
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja služi kao potvrda će biti ovjerena pečatom sa datumom, vremenom i mjestom registracije i imaće registarski broj. Kopija će biti vraćena Akcionarskom društvu na adresu naznačenu u kolon. 6.
3. Ovaj formular se može koristiti za početnu registraciju akcionarskog društva ili za promjenu podataka navedenih u početnoj registraciji.
4. Ako ima više od šest članova odbora, koristiti dodatni primjerak formulara.
5. Ukoliko neko lice ne posjeduje matični broj navesti njegov registarski broj.
6. Uz ovaj formular mora se priložiti kopija rješenja Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija i rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije.
7. Ako se ovaj formular koristi kao izjava o promjeni podataka za registraciju, mora se dostaviti centralnom registru Privrednog suda (CRPS) sedam dana od nastale promjene.
8. Izvod iz ovog formulara Registrator Privrednog suda dostavlja Službenom listu RCG radi objavljivanja
9. Ovaj formular se može lično dostaviti CRPS-a, odnosno poslati na adresu ovlaštenog posrednika ili adresu CRPS-a:
Centralni registar Privrednog suda u Podgorici
IV Proleterske brigade 2
81000 Podgorica.
10. Adresa sudova i lica za posredovanje u registraciji koji su ovlašćeni od strane CRPS a da primaju dokumenta i prijave za registraciju su:
(detalji koji se naknadno unose)
11. Naknada koja se plaća za podnošenje ovog formulara iznosi... .Euro (detalji koji se naknadno unose)

OBAVEZNI PRILOG:

- ugovor o osnivanju
- statut
- rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija
- rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se utvrđuje uspješnost emisije
- spisak sa imenima članova odbora direktora
- potvrda o uplati akcije

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 15559
Datum: 07.11.2002

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 07.11.2002, pod registarskim brojem 4-0000618/002 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva TELEKOM CRNE GORE-AKCIONARSKO DRUŠTVO PODGORICA. Tako da se na dužnosti direktora izenuje Mr. Milan Perović . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u

07.11.02

BR

Šćepanović Branko
Registrator

ŠĆEPANOVIĆ BRANKO

TELEKOM CRNE GORE A.D. - PODGORICA
- Odbor direktora -

ODLUKA

O

IMENOVANJU IZVRŠNOG DIREKTORA

Podgorica, novembar 2002. godine

Na osnovu člana 36 stav 2 tačka 5 Statuta i raspisanog javnog konkursa,
Odbor direktora, na sjednici od 4.11.2002. godine, donio je

ODLUKU
O
IMENOVANJU IZVRŠNOG DIREKTORA


I

Za Izvršnog direktora Društva imenuje se mr Milan Perović.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02 - 13390


PREDSJEDNIK
ODBORA DIREKTORA,
dr Oleg Obradović

Na osnovu člana 43 stav 2 Statuta Telekom Crne Gore a.d. Podgorica, Odbor direktora je na sjednici od 29.07.2002. godine, donio

ODLUKU

o

odredjivanju člana Odbora direktora
za vršenje funkcije Izvršnog direktora

I

Ovom Odlukom odredjuje se Dr Oleg Obradović, Predsjednik Odbora direktora Društva, dosadašnji Generalni direktor Društva, da do imenovanja Izvršnog direktora Društva, vrši funkciju Izvršnog direktora.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-9804



PREDSJEDNIK
ODBORA DIREKTORA,

Oleg Obradović
Dr Oleg Obradović

TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA
Odbor direktora
Broj: 02-13390/5
Podgorica, 5.11.2002. godine

PRIVREDNI SUD
- Centralni registar -

n/r Registratora

PODGORICA

Poštovani,


Na osnovu stava 1 tačka 4 i stava 3 člana 28 Zakona o privrednim društvima, a u skladu sa članom 45 stav 1 tačka 4 Statuta Telekom Crne Gore a.d. Podgorica, potrebno je da u CRPS izvršite promjenu podataka za Izvršnog direktora ovog Društva.

Naime, Odbor direktora je Odlukom broj: 02-9804 od 29.07.2002. godine, koja je privremenog (temporalnog) karaktera, odredio Predsjednika Odbora direktora, dr Olega Obradovića, da do imenovanja Izvršnog direktora, vrši funkciju Izvršnog direktora Društva.

Ova Odluka je prestala da važi donošenjem Odluke Odbora direktora o imenovanju Izvršnog direktora broj: 02-13390 od 4.11.2002. godine, kojom se za Izvršnog direktora Društva imenuje mr Milan Perović.

Imajući u vidu navedeno, u zakonom ostavljenom roku, podnosim zahtjev za promjenu navedenih podataka u CRPS i blagovremeno objavljivanje u »Službenom listu RCG«.

S poštovanjem,



Prilog:

- Odluka o imenovanju Izvršnog direktora broj: 02-13390 od 4.11.2002. godine
- Odluka o odredjivanju člana Odbora direktora za vršenje funkcije Izvršnog direktora broj: 02-9804 od 29.07.2002. godine
- popunjeni formular za registraciju AD

PRIVRETONI SUO
CENTRALNOU ROZVEDKI

POGOVOR

ZAHITĚV
ZA
IZVODA IZ ROZVEDKI

Podatky se o z Telexem
CNR 6022 ad - POGOVOR
Kobte JAKO IZVOD NE
DOK. POUŽITÍ OVOU ZAHITĚV

Pogovor 7.06.04

Podpis
Miloš Kubiš

H-0000618/004

Priloha potvrda 07.06.2004
1115

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici

Dana: 30.07.2003

OGLAS

Dana 30.07.2003, pod registarskim brojem 4-0000618/003 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva TELEKOM CRNE GORE-AKCIONARSKO DRUŠTVO PODGORICA. Tako da je za revizora društva izabrana revizorska kuća "Deloitte & Touche" iz Podgorice. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u 24683

exp. d. 30.07/03.



Registrator

Branko Ulićević

SČEPANOVIĆ BRANKO

Пријављено у року _____ извршено у року _____

дата 30.07 предато на гошту дана _____

предложено дана _____

Број: 71 Број пријаве _____




**FORMULAR ZA REGISTRACIJU
AKCIONARSKO DRUŠTVO**

ПОЧЕТНА REGISTRACIJA []
PROMJENA PODATAKA []

1. Naziv akcionarskog društva:	A.D. "Telekom" Podgorica		
2. Podaci o Ugovoru o osnivanju sa eventualnim dopunama:	Datum kada je zaključen ugovor o osnivanju: Datum dopuna ugovora:		
3. Podaci o Statutu i eventualnim dopunama:	Datum donošenja Statuta:	Datum unošenja promjena u Statut:	
4. Podaci o članovima odbora direktora:	1. Ime	1. Ime	1. Ime
1) lično ime 2) adresa 3) prethodno ime (ako je promijenjeno) 4) datum i mjesto rođenja 5) matični broj 6) državljanstvo 7) zanimanje 8) članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima 9) mjesto registracije tih društava 10) pristanak na imenovanje	2. Adresa	2. Adresa	2. Adresa
	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)
	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja
	5. Matični broj:	5. Matični broj:	5. Matični broj:
	6. Državljanstvo:	6. Državljanstvo:	6. Državljanstvo:
	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:
	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:
	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori):
	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis):	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis):	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis):

Priloga
30.07.03
potpis
Radulović

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

1. Ime	1. Ime	1. Ime
2. Adresa	2. Adresa	2. Adresa
3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)
4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja
5. Matični broj	5. Matični broj	5. Matični broj
6. Državljanstvo	6. Državljanstvo	6. Državljanstvo
7. Zanimanje	7. Zanimanje	7. Zanimanje
8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima
9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)
10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)
5. Sjedište uprave društva ili novo sjedište (ako je došlo do promjene adrese)	Adresa:	
6. Adresa za prijem službene pošte ili nova adresa ako je došlo do promjene adrese	Adresa:	
7. Rok na koji je društvo osnovano		
8. Šifra djelatnosti		
9. Lično ime i adresa sekretara društva, izvršnog direktora i revizora sa njihovom saglasnošću za imenovanje.	Ime sekretara društva Adresa i MB Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	Ime izvršnog direktora Adresa i MB Saglasnost sa imenovanjem (potpis)
		Ime revizora društva <i>Delečić & Tančić</i> (potpis) 

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>10. Izjava o ovlaštenju lica da zastupaju društvo u odnosima sa trećim licima (označiti da li je ovlaštenje kolektivno ili pojedinačno)</p>	<p>Sekretar društva je ovlašten da djeluje POJEDINAČNO [] ili KOLEKTIVNO [] SA (naznačiti jedan)</p> <hr/> <p>Izvršni direktor je ovlašten da djeluje POJEDINAČNO [] ili KOLEKTIVNO [] SA (naznačiti jedan)</p> <hr/> <p>Članovi Odbora su ovlašćeni da djeluju POJEDINAČNO [] ili KOLEKTIVNO [] SA (naznačiti jedan)</p> <hr/>
<p>11. Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija</p>	<p>Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz ovaj formular. Rješenje priloženo: DA [] - NE []</p>
<p>12. Rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije</p>	<p>Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz ovaj formular. Rješenje priloženo: DA [] - NE []</p>
<p>13. Ime, potpis i MB ovlašćenog lica</p>	
<p>Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici</p>	<p>Registarski broj: Datum registracije: Broj i datum objavljivanja "Službenog lista RCC"</p>

Uputstvo

1. Formular popuniti mašinski ili ručno ŠTAMPANIM SLOVIMA, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja služi kao potvrda će biti ovjerena pečatom sa datumom, vremenom i mjestom registracije i imaće registracioni broj. Kopija će biti vraćena Akcionarskom društvu na adresu naznačenu u koloni 6.
3. Ovaj formular se može koristiti za početnu registraciju akcionarskog društva i i za promjenu podataka navedenih u početnoj registraciji.
4. Ako ima više od šest članova odbora, koristiti dodatni primjerak formulara.
5. Ukoliko neko lice ne posjeduje matični broj navesti njegov registarski broj
6. Uz ovaj formular mora se priložiti kopija rješenja Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija i rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije
7. Ako se ovaj formular koristi kao izjava o promjeni podataka za registraciju, mora se dostaviti centralnom registru Privrednog suda (CRPS) sedam dana od nastanka promjene
8. Izvod iz ovog formulara Registrator Privrednog suda dostavlja Službenom listu RCG radi objavljivanja.
9. Ovaj formular se može lično dostaviti CRPS-a, odnosno poslati na adresu ovlaštenog posrednika ili adresu CRPS-a:
Centralni registar Privrednog suda u Podgorici
IV Proleterske brigade 2
81000 Podgorica.
10. Adresa sudova i lica za posredovanje u registraciji koji su ovlašteni od strane CRPS-a da primaju dokumenta i prijave za registraciju su:
(detalji koji se naknadno unose)
11. Naknada koja se plaća za podnošenje ovog formulara iznosi.....Euro (detalji koji se naknadno unose)

OBAVEZNI PRILOG

- ugovor o osnivanju
- statut
- rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija
- rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se utvrđuje uspješnost emisije
- spisak sa imenima članova odbora direktora
- potvrda o uplati takse

Telekom Crne Gore a.d. Podgorica
- SKUPŠTINA AKCIONARA-

ODLUKA

○

**IZBORU REVIZORA GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA
ZA 2003. GODINU**

Podgorica, jul 2003.

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 2 i člana 47 stav 1 Zakona o privrednim društvima i člana 16 tačka 6 Statuta Telekom Crne Gore a.d., Skupština akcionara na redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara, održanoj dana 25.07.2002. godine, donijela je

ODLUKU
o
IZBORU REVIZORA GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA
ZA 2003. GODINU

I

Za revizora godišnjih finansijskih izvještaja Telekom Crne Gore a.d. Podgorica, bira se revizorsko preduzeće DELOITTE & TOUCHE.

II

Revizor iz tačke I ove Odluke dužan je izvršiti reviziju godišnjih finansijskih izvještaja Telekom Crne Gore a.d. Podgorica za 2003. godinu, u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima.


III

Troškovi revizije, saglasno ovoj Odluci, utvrdiće se posebnim ugovorom.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01-8416



O B R A Z L O Ž E N J E

Telekom Crne Gore a.d. Podgorica, dana 17.06.2003. godine, raspisao je Lokalni javni tender za podnošenje predloga za reviziju računovodstvenih iskaza Telekom Crne Gore a.d. za 2003. godinu.

Na predmetni tender pristigle su dvije ponude i to: «KPMG» d.o.o. Podgorica i «DELOITTE & TOUCHE».

Ponuda «DELOITTE & TOUCHE» nije sadržala sve dokaze, propisane članom 4 Zakona o javnim nabavkama, što je predstavljalo bitan nedostatak iz člana 34 stav 1 tačka 2, koji ima za posljedicu odbacivanje iste. Komisija za vrednovanje je utvrdila da su se ispunili uslovi iz člana 35 Zakona o javnim nabavkama da se predmetni tender, usljed nedostatka konkurentnosti, poništi i tender za reviziju računovodstvenih iskaza ponovi, u što kraćem roku.

Ponovljeni tender je objavljen na *web-site*-u Komisije za javne nabavke i Telekoma Crne Gore a.d., dana 2.07.2003 godine.

Nakon okončanja procedure, propisane zakonom, Skupštini akcionara dostavljen je Predlog Odluke o izboru revizora, na osnovu Izvještaja Komisije za vrednovanje, koji je dat u prilogu.

IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA VREDNOVANJE

PREDMET: Izvještaj o radu Komisije za vrednovanje ponuda za nadmetanje na ponovljenom Lokalnom javnom tenderu za podnošenje ponuda za REVIZIJU RAČUNOVODSTVENIH ISKAZA TELEKOMA CRNE GORE ZA 2003.GODINU

Komisija za vrednovanje ponuda na Lokalnom javnom tenderu br. 011-7432 od 02. 07. 2003.godine, je preuzela Izvještaj o otvaranju ponuda i ostalu tendersku dokumentaciju dana 18.07.2003.godine i počela sa radom sastavu:

- | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------|
| 1. Željko Đurišić, | - | nadzornik |
| 2. Miloš Radović, | - | član – ocjenjivač |
| 3. Sanja Vlaović, | - | član – ocjenjivač |
| 4. Aleksandar Radunović, | - | član – ocjenjivač |

Imenovani Rješenjem broj 04-8038 od 18.07.2003.godine.

Komisija je izvršila detaljan uvid u dokumentacije ponuđača i istu sagledala kroz dobijeni izvještaj Komisije za otvaranje i konstatovala sledeće:

Na Lokalnom tenderu prispjele su 3 (tri) ponude i to:

1. **“DELOITTE & TOUCHE” d.o.o., Podgorica**
2. **“PRICE WATHERHOUSE COOPERS”, Beograd, Poslovna jedinica Podgorica**
3. **“KPMG” d.o.o., Beograd, Poslovna jedinica Podgorica**

Analiza ponuda ponuđača dana je u nastavku.

Kriterijumi za vrednovanje ponuda su bili:

Reference revizorske kuće.....	20 poena;
Ponudjeni radni plan.....	20 poena;
Kvalifikacije i kompetentnost ključnog osoblja	30 poena;
Predložena cijena	30 poena.

Komisija za vrednovanje je izvršila procjenu na osnovu utvrdjenih kriterijuma za vrednovanje ponuda.

Kao što je bilo predviđeno tenderskim pravilima posebno je ocjenjivan TEHNIČKI PREDLOG, a nakon ocjene tehničkog predloga uslijedilo je otvaranje FINANISIJSKIH PREDLOGA. Tenderskom dokumentacijom je bilo predviđeno da svi ponuđači dostave ponudu u skladu sa formatom tenderske dokumentacije. Ponuda „Pricewaterhousecoopers“ ne sadrži izjavu o nezavisnosti u tehničkom dijelu, već se ista

nalazi u finansijskom predlogu, kako je i traženo tenderskom dokumentacijom. Kod ostalih ponuđača izjava o nezavisnosti se nalazila u tehničkom dijelu ponude.

Budući da su svi ponuđači ispunili osnovne uslove u dijelu tehničkog predloga, Komisija za vrednovanje je izvršila ocjenjivanje i bodovanje tih predloga. Tabela o procjeni prispjelih ponuda za tehnički i finansijski predlog data je u sumarnoj tabeli kao PRILOG1.

Pojedinačne analize ponuda:

I Ponuda kompanije "DELOITTE & TOUCHE"

- Tehnički predlog

Kompanija Deloitte&Touche je kompanija sa velikim iskustvom u oblasti revizije, finansijskog i menadžment konsaltinga. Imaju veoma veliki broj klijenata koje servisiraju u gotovo svim državama Centralne i Istočne Evrope. U oblasti revizije računovodstvenih iskaza kompanija u oblasti telekomunikacija najznačajniji klijenti su: Telekom Srpske-BiH; Telekom Srpske MOBİ-s-BiH; Mobtel-Srbija; Makedoska pošta i telekomunikacije; JP PTT Srbija; ProMonte; Češke Radiokomunikacije; Kompanija za poštanske usluge i usluge telekomunikacije, Bugarska; i drugi.

Predložen je tim za realizaciju projekta koji broji 8 članova, sa iskustvom u reviziji i potrebnom licencom za obavljanje tog posla, kao i revizorski tim na terenu. Vremenski period za završetak ponudnog posla, koji je predviđen ponudom iznosi 12 nedjelja (oko 3 mjeseca) od dana potpisivanja Ugovora.

- Finansijski predlog

Predložena cijena za obavljanje revizije računovodstvenih iskaza iznosi **64.880,00 EUR**, od čega usluge revizije 60.000,00 EUR i ostali troškovi 4.880,00 EUR. U cijenu nije uračunat porez na dodatu vrijednost od 17 %.

II Ponuda kompanije "PRICEWATERHOUSECOOPERS"

- Tehnički predlog

Kompanija PriceWaterhouseCoopers je kompanija sa najvećim iskustvom u reviziji i konsaltingu. Kao revizori i konsultanti bili su angažovani u više projekata na području Evrope i SAD-a, a naročito u oblasti telekomunikacija. U referencama su navedeni sledeći klijenti: Telekom Crne Gore; Bugarska agencija za telekomunikacije; Cesky Telecom; EuroTel Bratislava, Slovačka; Slovak Telecom; AT&T EMEA- Velika Britanija; Matav- Mađarska; One 2 One, T-MOBILE UK; i drugi.

Predloženi plan izvršenja posla je oko 6 mjeseci od dana početka projekta. Tim za reviziju broji 7 članova, sa velikim iskustvom u reviziji, kao i revizorski tim za podršku. Ponudjeni tim ima odlične kvalifikacije i iskustvo u reviziji računovodstvenih iskaza posebno iz oblasti telekomunikacija.

- *Finansijski predlog*

Predložena cijena za reviziju iznosi **85.500,00 EUR**, od čega 81.000,00 EUR usluge revizije i 4.500,00 EUR ostali troškovi. U cijenu nije uračunat porez na dodatu vrijednost od 17 %.

III Ponuda kompanije "KPMG"

- *Tehnički predlog*

Kompanija KPMG je vodeća svjetska kompanija u reviziji banaka i finansijskih institucija. U referencama iz oblasti telekomunikacija je naveden Tele-Communications – SAD.

Predloženi plan izvršenja posla je oko 3 mjeseca od dana početka revizije. Tim za reviziju broji 6 članova, od čega dva člana sa iskustvom revizije u oblasti telekomunikacija, kao i revizorski tim za podršku.

- *Finansijski predlog*

Predložena cijena za reviziju iznosi **68.500,00 EUR**, od čega 65.000,00 EUR usluge revizije i 3.500,00 EUR ostali troškovi. Cijena je uvećana za 11.050,00 EUR na ime poreza na dodatu vrijednost.

Komisija za vrednovanje ponuda za reviziju računovodstvenih iskaza Telekomu Crne Gore za 2003.godinu je nakon analize tehničkog i finansijskog dijela svake od prispjelih ponuda rukovodeći se unaprijed definisanim kriterijumima formirala rang listu ponuđača.

Na osnovu rang liste koja je data u prilogu ovog izvještaja Komisija za vrednovanje predlaže prvoplasiranog sa rang liste, kompaniju Deloitte&Touche, koja je prema našem mišljenju predstavlja najkompletniju i najpovoljniju ponudu za Telekom Crne Gore, u iznosu od **64.880,00 EUR**, od čega usluge revizije 60.000,00 EUR i ostali troškovi 4.880,00 EUR. U cijenu nije uračunat porez na dodatu vrijednost od 17 %.

KOMISIJA

Željko Đurišić, nadzornik

Miloš Radović, član – ocjenjivač

Sanja Vlaović, član – ocjenjivač

Aleksandar Radunović, član – ocjenjivač

Prilog 1

Ocjena ponuda za reviziju računovodstvenih iskaza za Telekom Crne Gore za 2003. godinu

Kriterijuni za vrednovanje	Poeni po kriterijumu	Deloitte&Touche	PricewaterhouseCoopers	KPMG
Referencne revizorske kuće	20	17.67	20.00	16.67
Ponuđeni plan rada	20	20.00	17.00	18.33
Kvalifikacije i kompetentnost ključnog osoblja	30	23.33	30.00	18.33
Predložena cijena	30	30.00	20.00	25.00
Ukupno poena	100	91.00	87.00	78.33

KOMISIJA

Željko Đurišić, nadzornik

Miloš Radović, član – ocjenjivač

Sanja Vlaović, član – ocjenjivač

Aleksandar Radunović, član – ocjenjivač

Telekom Crne Gore a.d. Podgorica
- SKUPŠTINA AKCIONARA-

ODLUKA

o

**IZBÖRU REVIZORA GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA
ZA 2003. GODINU**

Podgorica, jul 2003.

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 2 i člana 47 stav 1 Zakona o privrednim društvima i člana 16 tačka 6 Statuta Telekom Crne Gore a.d., Skupština akcionara na redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara, održanoj dana 25.07.2002. godine, donijela je

ODLUKU
○
**IZBORU REVIZORA GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA
ZA 2003. GODINU**

I

Za revizora godišnjih finansijskih izvještaja Telekom Crne Gore a.d. Podgorica, bira se revizorsko preduzeće DELOITTE & TOUCHE.

II

Revizor iz tačke I ove Odluke dužan je izvršiti reviziju godišnjih finansijskih izvještaja Telekom Crne Gore a.d. Podgorica za 2003. godinu, u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima.


III

Troškovi revizije, saglasno ovoj Odluci, utvrdiće se posebnim ugovorom.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01-8416



O B R A Z L O Ž E N J E

Telekom Crne Gore a.d. Podgorica, dana 17.06.2003. godine, raspisao je Lokalni javni tender za podnošenje predloga za reviziju računovodstvenih iskaza Telekom Crne Gore a.d. za 2003. godinu.

Na predmetni tender pristigle su dvije ponude i to: «KPMG» d.o.o. Podgorica i «DELOITTE & TOUCHE».

Ponuda «DELOITTE & TOUCHE» nije sadržala sve dokaze, propisane članom 4 Zakona o javnim nabavkama, što je predstavljalo bitan nedostatak iz člana 34 stav 1 tačka 2, koji ima za posljedicu odbacivanje iste. Komisija za vrednovanje je utvrdila da su se ispunili uslovi iz člana 35 Zakona o javnim nabavkama da se predmetni tender, usljed nedostatka konkurentnosti, poništi i tender za reviziju računovodstvenih iskaza ponovi, u što kraćem roku.

Ponovljeni tender je objavljen na *web-site*-u Komisije za javne nabavke i Telekom Crne Gore a.d., dana 2 07.2003. godine.

Nakon okončanja procedure, propisane zakonom, Skupštini akcionara dostavljen je Predlog Odluke o izboru revizora, na osnovu Izvještaja Komisije za vrednovanje, koji je dat u prilogu.

IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA VREDNOVANJE

PREDMET: Izvještaj o radu Komisije za vrednovanje ponuda za nadmetanje na ponovljenom Lokalnom javnom tenderu za podnošenje ponuda za REVIZIJU RAČUNOVODSTVENIH ISKAZA TELEKOMA CRNE GORE ZA 2003.GODINU

Komisija za vrednovanje ponuda na Lokalnom javnom tenderu br. 011-7432 od 02. 07. 2003.godine, je preuzela Izvještaj o otvaranju ponuda i ostalu tendersku dokumentaciju dana 18.07.2003.godine i počela sa radom sastavu:

- | | | |
|--------------------------|---|-------------------|
| 1. Željko Đurišić, | - | nadzornik |
| 2. Miloš Radović, | - | član – ocjenjivač |
| 3. Sanja Vlaović, | - | član – ocjenjivač |
| 4. Aleksandar Radunović, | - | član – ocjenjivač |

Imenovani Rješenjem broj 04-8038 od 18.07.2003.godine.

Komisija je izvršila detaljan uvid u dokumentacije ponuđača i istu sagledala kroz dobijeni izvještaj Komisije za otvaranje i konstatovala sledeće:

Na Lokalnom tenderu prispjele su 3 (tri) ponude i to:

1. "DELOITTE & TOUCHE" d.o.o., Podgorica
2. "PRICE WATHERHOUSE COOPERS", Beograd, Poslovna jedinica Podgorica
3. "KPMG" d.o.o., Beograd, Poslovna jedinica Podgorica

Analiza ponuda ponuđača data je u nastavku.

Kriterijumi za vrednovanje ponuda su bili:

Reference revizorske kuće.....	20 poena;
Ponudjeni radni plan.....	20 poena;
Kvalifikacije i kompetentnost ključnog osoblja	30 poena;
Predložena cijena	30 poena.

Komisija za vrednovanje je izvršila procjenu na osnovu utvrđenih kriterijuma za vrednovanje ponuda.

Kao što je bilo predviđeno tenderskim pravilima posebno je ocjenjivan TEHNIČKI PREDLOG, a nakon ocjene tehničkog predloga uslijedilo je otvaranje FINANISIJSKIH PREDLOGA. Tenderskom dokumentacijom je bilo predviđeno da svi ponuđači dostave ponuda u skladu sa formatom tenderske dokumentacije. Ponuda „Pricewaterhousecoopers“ ne sadrži izjavu o nezavisnosti u tehničkom dijelu, već se ista

nalazi u finansijskom predlogu, kako je i traženo tenderskom dokumentacijom. Kod ostalih ponuđača izjava o nezavisnosti se nalazila u tehničkom dijelu ponude.

Budući da su svi ponuđači ispunili osnovne uslove u dijelu tehničkog predloga, Komisija za vrednovanje je izvršila ocjenjivanje i bodovanje tih predloga. Tabela o procjeni prispjelih ponuda za tehnički i finansijski predlog data je u sumarnoj tabeli kao PRILOG1.

Pojedinačne analize ponuda:

I Ponuda kompanije "DELOITTE & TOUCHE"

- Tehnički predlog

Kompanija Deloitte&Touche je kompanija sa velikim iskustvom u oblasti revizije, finansijskog i menadžment konsaltinga. Imaju veoma veliki broj klijenata koje servisiraju u gotovo svim državama Centralne i Istočne Evrope. U oblasti revizije računovodstvenih iskaza kompanija u oblasti telekomunikacija najznačajniji klijenti su: Telekom Srpske-BiH; Telekom Srpske MOBI-s-BiH; Mobtel-Srbija; Makedoska pošta i telekomunikacije; JP PTT Srbija; ProMonte; Čsške Radiokomunikacije; Kompanija za poštanske usluge i usluge telekomunikacije, Bugarska; i drugi.

Predložen je tim za realizaciju projekta koji broji 8 članova, sa iskustvom u reviziji i potrebnom licencom za obavljanje tog posla, kao i revizorski tim na terenu. Vremenski period za završetak ponudjenog posla, koji je predviđen ponudom iznosi 12 nedjelja (oko 3 mjeseca) od dana potpisivanja Ugovora.

- Finansijski predlog

Predložena cijena za obavljanje revizije računovodstvenih iskaza iznosi **64.880,00 EUR**, od čega usluge revizije 60.000,00 EUR i ostali troškovi 4.880,00 EUR. U cijenu nije uračunat porez na dodatnu vrijednost od 17 %.

II Ponuda kompanije "PRICEWATERHOUSECOOPERS"

- Tehnički predlog

Kompanija PriceWaterhouseCoopers je kompanija sa najvećim iskustvom u reviziji i konsaltingu. Kao revizori i konsultanti bili su angažovani u više projekata na području Evrope i SAD-a, a naročito u oblasti telekomunikacija. U referencama su navedeni sledeći klijenti: Telekom Crne Gore; Bugarska agencija za telekomunikacije; Cesky Telecom; EuroTel Bratislava, Slovačka; Slovak Telecom; AT&T EMEA- Velika Britanija; Matav- Madjarska; One 2 One, T-MOBILE UK; i drugi.

Predloženi plan izvršenja posla je oko 6 mjeseci od dana početka projekta. Tim za reviziju broji 7 članova, sa velikim iskustvom u reviziji, kao i revizorski tim za podršku. Ponudjeni tim ima odlične kvalifikacije i iskustvo u reviziji računovodstvenih iskaza posebno iz oblasti telekomunikacija.

- Finansijski predlog

Predložena cijena za reviziju iznosi **85.500,00 EUR**, od čega 81.000,00 EUR usluge revizije i 4.500,00 EUR ostali troškovi. U cijenu nije uračunat porez na dodatu vrijednost od 17 %.

III Ponuda kompanije "KPMG"

- Tehnički predlog

Kompanija KPMG je vodeća svjetska kompanija u reviziji banaka i finansijskih institucija. U referencama iz oblasti telekomunikacija je naveden Tele-Communications – SAD.

Predloženi plan izvršenja posla je oko 3 mjeseca od dana početka revizije. Tim za reviziju broji 6 članova, od čega dva člana sa iskustvom revizije u oblasti telekomunikacija, kao i revizorski tim za podršku.

- Finansijski predlog

Predložena cijena za reviziju iznosi **68.500,00 EUR**, od čega 65.000,00 EUR usluge revizije i 3.500,00 EUR ostali troškovi. Cijena je uvećana za 11.050,00 EUR na ime poreza na dodatu vrijednost.

Komisija za vrednovanje ponuda za reviziju računovodstvenih iskaza Telekoma Crne Gore za 2003. godinu je nakon analize tehničkog i finansijskog dijela svake od prispijelih ponuda rukovodeći se unaprijed definisanim kriterijumima formirala rang listu poruđača.

Na osnovu rang liste koja je data u prilogu ovog izvještaja Komisija za vrednovanje predlaže prvoplasiranog sa rang liste, kompaniju Deloitte&Touche, koja je prema našem mišljenju predstavlja najkompletniju i najpovoljniju ponudu za Telekom Crne Gore, u iznosu od **64.880,00 EUR**, od čega usluge revizije 60.000,00 EUR i ostali troškovi 4.880,00 EUR. U cijenu nije uračunat porez na dodatu vrijednost od 17 %.

KOMISIJA

Željko Đurišić, nadzornik

Miloš Radović, član – ocjenjivač

Sanja Vlaović, član – ocjenjivač

Aleksandar Radunović, član – ocjenjivač

Prilog I

Ocjena ponuda za reviziju računovodstvenih iskaza za Telekom Crne Gore za 2003. godinu

Kriterijumi za vrednovanje	Poeni po Kriterijumu	Deloitte&Touche	PricewaterhouseCoopers	KPMG
Reference revizorske kuće	20	17.67	20.00	16.67
Ponuđeni plan rada	20	20.00	17.00	18.33
Kvalifikacije i kompetentnost ključnog osoblja	30	23.33	30.00	18.33
Predložena cijena	30	30.00	20.00	25.00
Ukupno poena	100	91.00	87.00	78.33

KOMISIJA

Željko Durišić, nadzornik

Miloš Radović, član – ocjenjivač

Sanja Vlaović, član – ocjenjivač

Aleksandar Radunović, član – ocjenjivač

**PRIJAVA O PRODUZENJU REGISTRACIJE
AKCIONARSKOG ILI DRUŠTVA SA
OGRAĐENOM ODGOVORNOSTU**

Приндлено из руке _____ преко поште _____

дань 30. 07. 03. Предато на пошту дань _____

Грв и сурвено дань _____

Свој: *J.F.* Број сурвеног дань _____

Form 9 PROU.
DRUŠTVA

Naziv društva TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA	
--	--

Lično ime i adresa svakog člana odbora direktora, izvršnog direktora i sekretara

Ime DR OLEG OBRAĐOVIĆ MB	Ime ANA RADONJIĆ MB	Ime DARKO USKOKOVIĆ MB
---------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------



PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA	ČLAN ODBORA DIREKTORA	ČLAN ODBORA DIREKTORA
--	----------------------------------	----------------------------------

Ime VESELIN POPAČIĆ	Ime PROF. DR. RADOMIR LUKOVIĆ	Ime MILKA LJUMIĆ
-------------------------------	---	----------------------------



ČLAN ODBORA DIREKTORA	ČLAN ODBORA DIREKTORA	ČLAN ODBORA DIREKTORA
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Ime ALEKSANDAR RADULIĆIĆ	Ime MR MILAN PEROVIĆ	Ime RATKA STUŽIĆ
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------



Dužnost ČLAN ODBORA DIREKTORA	Dužnost IZVRŠNI DIREKTOR	Dužnost SEKRETAR DRUŠTVA
---	------------------------------------	------------------------------------


Приндво потрдн 30.07.03
Radulović D.

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Ime	Ime	Ime
MB	MB	MB
Adresa	Adresa	Adresa
Dužnost	Dužnost	Dužnost

Ovim podnosim prijavu za pročišćenje registracije akcionarskog društva - društva sa ograničenom odgovornošću (precrtao nepotrebno), prema odredbama Zakona o privrednim društvima.

POTPIS OVLAŠĆENOGLICA

 <p>Štampao za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici</p>	Registarski broj ove prijave:
	Datum registracije :

Uputstvo

1. Formular popuniti mašinski ili ručno ŠTAMPANIM SLOVIMA, plavcem ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja služi kao potvrda će biti ovjerena pečatom, sa datumom registracije i imaće registarski broj. Kopija će biti vraćena društvu odmah ili na adresu koja je navedena za prijem službene pošte.
3. Ovaj formular se koristi za pročišćenje registracije akcionarskog društva i društva sa ograničenom odgovornošću. Koristiti dodatni primjerak formulara ako je potrebno više prostora da bi se naveli podaci o svim članovima uprave društva.
4. Ukoliko neko lice ne posjeduje matični broj navesti registarski broj njegove lične karte
5. Ovaj formular se može lično dostaviti CRPS-a ili poslati na adresu ovlašćenog posrednika ili adresu CRPS-a:
Centralni registar Privrednog suda u Podgorici
IV Proleterske brigade 2
81000 Podgorica
6. Adresa sudova i lica za posredovanje u registraciji koji su ovlašćeni od strane CRPS-a da primaju dokumenta i prijave za registraciju su:
(detalji koji se naknadno unose)
7. Taksa koja se plaća za pročišćenje ovog formulara iznosi Euro



Tel. +381 81 244 984; fax. +381 81 274 183
Bračo Zlatićevina 2; 81000 Podgorica;
f. račun: 55100-631-9-37; www.telekomcg.com

datum/29.07.2003. broj/ 02-6455

PRIVREDNI SUD
Centralni registar
n/r registratora

Podgorica

Poštovani,

U skladu sa odgovarajućim odredbama Zakona o privrednim društvima, dostavljam Vam neophodne podatke i materijale za promjenu podataka u CRPS, odnosno za produženje registracije, shodno zakonskoj obavezi godišnje registracije Društva.

S poštovanjem,



Rajka Strugar
R. Strugar

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 38911
Datum: 06.07.2004

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 06.07.2004, pod registarskim brojem 4-0000618/005 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Odluku skupštine akcionara društva TELEKOM CRNE GORE-AKCIONARSKO DRUŠTVO PODGORICA od 28.06.2004.god.o produženju ugovora sa revizorskom kućom "DELOITTE & TOUCHE" za 2004.godinu.. Tako da je . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u

ŠOŠKIĆ LILJANA

Registrator

Lj. Šoškić

(U)

Exp. 06.07.2004

ht

Telekom Crne Gore a.d. Podgorica
- REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA -

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено из руке _____ преко поште _____

дата 05.02.04 предато на писму дана _____

претаручено дана, _____

Број: 57 Број регистрације _____ прилога: Такса ЕУР 15€

ODLUKA

0

IZBORU REVIZORA GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA
ZA 2004. GODINU

Podgorica, jun 2004.

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 2 i člana 47 stav 1 Zakona o privrednim društvima i člana 16 tačka 6 Statuta Telekom Crne Gore a.d., Skupština akcionara na redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara, održanoj dana 28.06.2004. godine, donijela je

ODLUKU
o
IZBORU REVIZORA GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA
ZA 2004. GODINU

I

Za revizora godišnjih finansijskih izvještaja Telekom Crne Gore a.d. Podgorica, bira se revizorsko preduzeće DELOITTE & TOUCHE.

II

Revizor iz tačke I ove Odluke dužan je izvršiti reviziju godišnjih finansijskih izvještaja Telekom Crne Gore a.d. Podgorica za 2004. godinu, u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima.

III

Troškovi revizije, saglasno ovoj Odluci, utvrdiće se posebnim ugovorom.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01-6095



OBRAZLOŽENJE

Telekom Crne Gore a.d. Podgorica, dana 25.05.2004. godine, uputio je zahtjev za dostavu ponude za reviziju finansijskih iskaza Telekom Crne Gore a.d. za 2004. godinu.

Zahtjev je upućen renomiranim revizorskim kućama:

- DELOITTE & TOUCHE
- ERNST & YOUNG
- PRICE WATER HOUSE COOPERS
- KPMG

Naime, Telekom Crne Gore a.d. Podgorica ima obavezu da, u skladu sa zakonskim propisima, vrši reviziju računovodstvenih iskaza na kraju poslovne godine.

U zahtjevu za ponudu je napomenuto da je reviziju finansijskih iskaza neophodno uraditi u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Crne Gore (u skladu sa Medjunarodnim računovodstvenim standardima i Medjunarodnim standardima revizije).

Takodje je precizirano da je potrebno izvršiti reviziju finansijskih iskaza i za zavisna privredna društva Monet d.o.o. Podgorica i Internet d.o.o. Podgorica, kao i reviziju konsolidovanih finansijskih iskaza Telekoma Crne Gore.

Nakon okončanja procedure, Skupštini akcionara biće dostavljene ponude, kako bi se akcionari izjasnili o izboru revizora finansijskih iskaza za 2004. godinu.



Republika Crna Gora

OBAVJEŠTENJE O NASTAVKU REGISTRACIJE

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

RegistarSKI broj

4 - 0000618 / 005

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

TELEKOM CRNE GORE-AKCIONARSKO DRUŠTVO PODGORICA

produžilo registraciju dana 02.08.2004 u 12:01 sati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao

AKCIONARSKO DRUŠTVO

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dan 01.07.2004

David Slobodan
S. 07/01

M.P.

REGISTRATOR,
J. Soškic
LJILJANA SOŠKIĆ

CRPS

CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

PRIJAVA O PRODUŽENJU REGISTRACIJE
AKCIONARSKOG ILI DRUŠTVA SA
OGRANIČENOM ODGOVORNOSTU

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Пришљено из руке _____ преко поште _____

дана 1. 07. 05. Предјетна поштом _____

препоручено дана _____



Naziv društva
TELEKOM CENTE BORE A.O.
PODGORICA

Број _____ Број регистрације _____ Примљено из руке _____

Lično ime i adresa svakog člana odbora direktora, izvršnog direktora i sekretara

Ime DR OVEG OBRADOVIĆ MB	Ime ANA RADONJIĆ MB	Ime DARVO USKOVIĆ MB
--------------------------------	---------------------------	----------------------------



Dužnost PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA	Dužnost ČLAN ODBORA DIREKTORA	Dužnost ČLAN ODBORA DIREKTORA
--	-------------------------------------	-------------------------------------

Ime VESELIN POPOVIĆ MB	Ime PROF. DR. RADONJE LAKUŠIĆ MB	Ime MILICA GUMONJIĆ MB
------------------------------	--	------------------------------



Dužnost ČLAN ODBORA DIREKTORA	Dužnost ČLAN ODBORA DIREKTORA	Dužnost ČLAN ODBORA DIREKTORA
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------


Ime ALEKSANDAR RADUČIĆ	Ime MR. MILAN PEROVIĆ	Ime RATKA STRUGAR
---------------------------	--------------------------	----------------------



Dužnost ČLAN ODBORA DIREKTORA	Dužnost IZVRŠNI DIREKTOR	Dužnost SEKRETAR DRUŠTVA
-------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Ime	Ime	Ime
MB	MB	MB
Adresa	Adresa	Adresa
Dužnost	Dužnost	Dužnost



Ovim podnosim prijavu za produženje registracije akcionarskog društva - društva sa ograničenom odgovornošću (precrtaji nepotrebno), prema odredbama Zakona o privrednim društvima.

Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	Registarski broj ove prijave:
	Datum registracije:

Uputstvo

1. Formular popuniti mašinski ili ručno ŠTAMPANIM SLOVIMA, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja služi kao potvrda će biti ovjerena pečatom, sa datumom registracije i inače registarski broj. Kopija će biti vraćena društvu odmah ili na adresu koja je navedena za prijem službene pošte.
3. Ovaj formular se koristi za produženje registracije akcionarskog društva i društva sa ograničenom odgovornošću. Koristiti dodatni primjerak formulara ako je potrebno više prostora da bi se naveli podaci o svim članovima uprave društva.
4. Ukoliko neko lice ne posjeduje matični broj navesti registarski broj njegove lične karte.
5. Ovaj formular se može lično dostaviti CRPS-a ili poslati na adresu ovlašćenog posrednika ili adresu CRPS-a:
Centralni registar Privrednog suda u Podgorici
IV Proleterske brigade 2
81000 Podgorica.
6. Adresa sudova i lica za posredovanje u registraciji koji su ovlašćeni od strane CRPS-a da primaju dokumenta i prijave za registraciju su:
(detalji koji se naknadno unose)
7. Taksa koja se plaća za podnošenje ovog formulara iznosi Euro



Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI
PROMJENE PODATAKA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA**

Registarski broj

4 - 0000618 / 006

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

TELEKOM CRNE GORE-AKCIONARSKO DRUŠTVO PODGORICA

registrovalo promjenu podataka dana 12.04.2005 u 13:00 sati, u skladu sa odredbama
Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), ka**AKCIONARSKO DRUŠTVO**

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 14.04.2005.

Prilovo potvrde 14.04.2005

Devid SUBODAN

CRPS

CENTRALNI REGISTAR



Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **4 - 0000618 / 006**

Datum registracije: **12.04.2005**

Stari registarski broj: **1-17542-00**

Matični broj: **02289377**

Sjedište uprave društva: **UL.KRALJA NIKOLE BR.2 PODGORICA**

Adresa za prijem služ. pošte: **UL.KRALJA NIKOLE BR.2 PODGORICA**

Šifra djelatnosti: **64200** Telekomunikacije

Datum donošenja osnivačkog akta: **28.10.1998**

Datum donošenja Statuta: **19.07.2002**

Datum promjena Statuta: **06.04.2005**

Lica u društvu:

Svojstvo:	Član odbora direktora
Ovlašćenje:	KOLEKTIVNO
Ime i prezime:	OBRADOVIĆ OLEG
Adresa:	<input type="text"/>
JMBG:	<input type="text"/>
Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljajući položaj	ČLAN UO CRNOGORSKE KOMERCIJALNE BANKE -PODGORICA
Svojstvo:	Sekretar
Ovlašćenje:	KOLEKTIVNO
Ime i prezime:	<input type="text"/>
Adresa:	<input type="text"/>
JMBG:	<input type="text"/>
Svojstvo:	Izvršni direktor
Ovlašćenje:	POJEDINAČNO
Ime i prezime:	PEROVIĆ MR MILAN
Adresa:	<input type="text"/>
JMBG:	<input type="text"/>
Svojstvo:	Revizor
Ovlašćenje:	
Naziv:	DELOITTE & TOUCHE D.O.O. PODGORICA
Sjedište:	JOLA PILETIĆA 53 PODGORICA
Matični broj:	02310783

4-0000618/006

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: KOLEKTIVNO

Ime i prezime: MORVAI TOMAS

Adresa:

JMBG:

Članstvo u drugim odborima MACEDONSKI TELEKOMUNIKACII A.D.,STONEBRIDGE COM.A.D.,TELEMacedonia
direktora, članstvo u A.D.,MOBI A.D.
drugim društvima ili
upravljački položaj

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: KOLEKTIVNO

Ime i prezime: KUSTRA DR.PAL

Adresa:

JMBG:

Članstvo u drugim odborima TELEMacedonia A.D.
direktora, članstvo u
drugim društvima ili
upravljački položaj

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: KOLEKTIVNO

Ime i prezime: TISZAI ZOLTAN

Adresa:

JMBG:

Članstvo u drugim odborima MACEDONSKI TELEKOMUNIKACII A.D.,STONEBRIDGE COMMUNICATION A.D.,T-SYSTEM
direktora, članstvo u HUNGARY
drugim društvima ili
upravljački položaj

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: KOLEKTIVNO

Ime i prezime: WINKLER JANOS

Adresa:

JMBG:

Članstvo u drugim odborima MOBIMAKA A.D.
direktora, članstvo u
drugim društvima ili
upravljački položaj


Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: KOLEKTIVNO

Ime i prezime: DANKO DR.PETER

Adresa:

JMBG:



4-0000618/006

Svojstvo: Član odbora direktora

Ovlašćenje: KOLEKTIVNO

Ime i prezime: CARIĆ SLAVKO

Adresa:

JMBG:

Članstvo u drugim odborima: ČLAN ODBORA DIREKTORA " AUTOVOJVODINA" N.SAD, ČLAN ODBORA DIREKTORA
direktora, članstvo u "YUREN" N.SAD
drugim društvima ili
upravljački položaj

Finansijski izvještaj: Godina 2002. Finansijski izvještaj: Godina 2003.

M.P.

REGISTRATOR
Lj. Šoškić
LJILJANA ŠOŠKIĆ

PRAVNA POUKA: Ovaj akt je konačan. Protiv istog može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom RCG, u roku od 30. d
od dana prijema potvrde.



Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI
PROMJENE PODATAKA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA**


Registarski broj **4 - 0000618 / 006**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

TELEKOM CRNE GORE-AKCIONARSKO DRUŠTVO PODGORICA

registrovalo promjenu podataka dana 12.04.2005 u 13:00 sati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao **AKCIONARSKO DRUŠTVO**

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 13.04.2005 .



CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **4 - 0000618 / 006**

Datum registracije: 12.04.2005

Stari registarski broj: 1-17542-00

Matični broj: 02289377

Sjedište uprave društva: UL.KRALJA NIKOLE BR.2 PODGORICA

Adresa za prijem služ. pošte: UL.KRALJA NIKOLE BR.2 PODGORICA

Šifra djelatnosti: 64200 Telekomunikacije

Datum donošenja osnivačkog akta: 28.10.1998

Datum donošenja Statuta: 19.07.2002

Datum promjena Statuta: 06.04.2005

Lica u društvu:

Svojstvo:	Član odbora direktora
Ovlašćenje:	KOLEKTIVNO
Ime i prezime:	OBRADOVIĆ OLEG
Adresa:	<input type="text"/>
JMBG:	<input type="text"/>
	SA
Svojstvo:	Sekretar
Ovlašćenje:	KOLEKTIVNO
Ime i prezime:	STRUGAR RATKA
Adresa:	<input type="text"/>
JMBG:	<input type="text"/>
	SA
Svojstvo:	Izvršni direktor
Ovlašćenje:	POJEDINAČNO
Ime i prezime:	PEROVIĆ MR MILAN
Adresa:	<input type="text"/>
JMBG:	<input type="text"/>
Svojstvo:	Revizor
Ovlašćenje:	
Naziv:	DELOITTE & TOUCHE D.O.O. PODGORICA
Sjedište:	<input type="text"/>
Matični broj:	<input type="text"/>
Svojstvo:	Član odbora direktora
Ovlašćenje:	KOLEKTIVNO
Opis ovlaštenja:	MACEDONSKI TELEKOM-NIKACH A.D.,STONEBRIDGE COM. A.D.,TELEMacedonia A.D.,MOBI A.D.
Ime i prezime:	MORVAI TOMAS
Adresa:	BAKATOR U.11 BUDAPEST



4 - 0000618 / 006

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: KOLEKTIVNO

Opis ovlaštenja: TELEMacedonia A.D.

Ime i prezime:

Adresa:

JMBG:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: KOLEKTIVNO

Opis ovlaštenja: MACEDONSKI TELEKOMUNIKACI A.D.,STONEBRIDGE COMMUNICATION A.D.,T-SYSTEMS HUNGARY

Ime i prezime: TISZAI ZOLTAN

Adresa:

JMBG:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: KOLEKTIVNO

Opis ovlaštenja: MOBIMAKA A.D.

Ime i prezime: WINKLER JANOS

Adresa:

JMBG:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: KOLEKTIVNO

Ime i prezime: DANKO DR.PETER

Adresa:

JMBG:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: KOLEKTIVNO

Opis ovlaštenja: ČLAN ODBORA DIREKTORA "AUTOVOJVODINA" N.SAD,ČLAN ODBORA DIREKTORA "YUREN" N.SAD

Ime i prezime: CARIĆ SLAVKO

Adresa:

JMBG:


Finansijski izvještaj:

Godina 2002

Ukupna aktiva 221,45

Ukupna pasiva 221,45

Vrsta iskaza:



4-0000618/006

Finansijski izvještaj:

Godina **2003** Ukupna aktiva **230853457.00** Ukupna pasiva **230853457.00**

Vrsta iskaza: _____

M.P.



PRAVNA POUKA: Ovaj akt je konačan. Protiv istog može se pokrenuti upravni spor pred pravnim sudom RCG, u roku od 30 dan od dana prijema potvrde.



Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI
PROMJENE PODATAKA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA**

Registarski broj

4-0000618/006

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

TELEKOM CRNE GORE-AKCIONARSKO DRUŠTVO PODGORICA

registrovalo promjenu podataka dana 12.04.2005 u 13:00 sati, u skladu sa odredbama
Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao **AKCIONARSKO DRUŠTVO**

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 13.04.2005 .

Prinio POTVRDU
14.04.2005

Đecio SLOBODAN



CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **4-0000618/006**

Datum registracije: 12.04.2005

Stari registarski broj: 1-17542-00

Matični broj: 02289377

Sjedište uprave društva: UL.KRALJA NIKOLE BR.2 PODGORICA

Adresa za prijem služ. pošte: UL.KRALJA NIKOLE BR.2 PODGORICA

Šifra djelatnosti: 64200 Telekomunikacije


Datum donošenja osnivačkog akta: 28.10.1998

Datum donošenja Statuta: 19.07.2002

Datum promjena Statuta: 06.04.2005

Lica u društvu:

Svojstvo:	Član odbora direktora
Ovlašćenje:	KOLEKTIVNO
Ime i prezime:	OBRADOVIĆ OLEG
Adresa:	
JMBG:	
	SA
Svojstvo:	Sekretar
Ovlašćenje:	KOLEKTIVNO
Ime i prezime:	STRUGAR RATKA
Adresa:	
JMBG:	
	SA
Svojstvo:	Izvršni direktor
Ovlašćenje:	POJEDINAČNO
Ime i prezime:	PEROVIĆ MR MILOAN
Adresa:	
JMBG:	
Svojstvo:	Revizor
Ovlašćenje:	
Naziv:	DELOITTE & TOUCHE D.O.O. PODGORICA
Sjedište:	
Matični broj:	
Svojstvo:	Član odbora direktora
Ovlašćenje:	KOLEKTIVNO
Opis ovlaštenja:	MACEDONSKI TELEKOM-NIKACII A.D.,STONEBRIDGE COM, A.D.,TELEMACEDONIA A.D.,MOBI A.D.
Ime i prezime:	MORVAI TOMAS
Adresa:	BAKATOR U.11 BUDAPEST



4 - 0000618 / 006

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: KOLEKTIVNO

Opis ovlaštenja: TELEMACEDONIA A.D.

Ime i prezime: KUSTRA DR.PAL

Adresa:

JMBG:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: KOLEKTIVNO

Opis ovlaštenja: MACEDONSKI TELEKOMUNIKACIJI A.D.,STONEBRIDGE COMMUNICATION A.D.,T-SYSTEMS HUNGARY

Ime i prezime: TISZAI ZOLTAN

Adresa:

JMBG:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: KOLEKTIVNO

Opis ovlaštenja: MOBIMAKA A.D.

Ime i prezime: WINKLER JANOS

Adresa:

JMBG:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: KOLEKTIVNO

Ime i prezime: DANKO DR.PETER

Adresa:

JMBG:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: KOLEKTIVNO

Opis ovlaštenja: ČLAN ODBORA DIREKTORA "AUTOVOJVODINA" N.SAD,ČLAN ODBORA DIREKTORA "YUREN" N.SAD

Ime i prezime: CARIĆ SLAVKO

Adresa:

JMBG:

Finansijski izvještaj:

Godina 2002 Ukupna aktiva 221.45 Ukupna pasiva 221.45

Vrsta iskaza:



4 - 0000618 / 006

Finansijski izvještaj:

Godina **2003**

Ukupna aktiva **230853457.00**

Ukupna pasiva **230853457.00**

Vrsta iskaza:

REGISTRATOR
J. Šoškić

M.P.

ČILJANA ŠOŠKIĆ

PRAVNA POUKA: Ovaj akt je konačan. Protiv istog može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom RCG, u roku od 30 dana od dana prijema potvrde.

12.04.05
Ispisano u Podgorici, dana

**FORMULAR ZA REGISTRACIJU
AKCIONARSKO DRUŠTVO**

Form 4 AD CRPS

BT


POČETNA REGISTRACIJA []
PROMJENA PODATAKA []

1. Naziv akcionarskog društva	Telekom Crne Gore a.d. Podgorica		
2. Podaci o Ugovoru o osnivanju sa eventualnim dopunama	Datum kada je zaključen ugovor o osnivanju: Datum dopuna ugovora:		
3. Podaci o Statutu i eventualnim dopunama	Datum donošenja Statuta:	Datum unošenja promjena u Statut: 6.04.2005.	
4. Podaci o članovima odbora direktora:	1. Ime 2. Adresa 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	1. Ime 2. Adresa 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	1. Ime 2. Adresa 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)
1) lično ime 2) adresa 3) prethodno ime (ako je promijenjeno) 4) datum i mjesto rođenja 5) matični broj 6) državljanstvo 7) zanimanje 8) članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima 9) mjesto registracije tih društava 10) pristanak na imenovanje	1. Ime Prof. dr. Oleg Obradović 2. Adresa PARISKE KOMUNE brij 2 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	1. Ime Tomas Mavai 2. Adresa 118 Budapest Banatov u. M 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	1. Ime DR Pál Kuszta 2. Adresa 1103 Budapest Héves u. 21 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)
7. Zanimanje:	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:
8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:
9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)
10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)


CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

	1. Ime Zoltan Tiszai 2. Adresa	1. Ime János Winkler 2. Adresa	1. Ime Dr. Péter Dankó 2. Adresa
	6. Državljanstvo: magyarorszo 7. Zanimanje: director, Group Planning and Controling 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: Magyarorszi telekommunikációs Szervezetek T. D. communication A.D. T. system Hungary 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) Macedonija 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis) Tiszai Zoltan	6. Državljanstvo: magyarorszo 7. Zanimanje: chief officer director marketing and sales 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: Mobilmax A.D. 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) Macedonija 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis) Winkler Janos	6. Državljanstvo: magyarorszo 7. Zanimanje: director Group legal services branch 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 01/1 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis) 01/11
5. Sjedište uprave društva ili novo sjedište (ako je došlo do promjene adrese)	Adresa: ulica Kralja Nikole broj 2		
6. Adresa za prijem službene pošte ili nova adresa ako je došlo do promjene adrese	Adresa: ulica Kralja Nikole broj 2		
7. Rok na koji je društvo osnovano			
8. Šifra djelatnosti			
9. Lično ime i adresa sekretara društva, izvršnog direktora i revizora sa njihovom saglasnošću za imenovanje.	Ime sekretara društva Adresa i MB Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	Ime izvršnog direktora Dr. József Peronić Adresa i MB  Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	Ime revizora društva Adresa i MB Saglasnost sa imenovanjem (potpis)

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

	<p>1. Ime BRANKO CARIC</p> <p>2. Adresa</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p> <p>5. Matični broj:</p> <p>6. Državljanstvo:</p> <p>7. Zanimanje: SRJ Director Synway Capital A.D.</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: čl. Odbora direkt. "AUTOVOZI VOJINKA" čl. odb. direkt. "YUREN" M.SKO</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) Novi SAD</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis) </p>	<p>1. Ime</p> <p>2. Adresa</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p> <p>5. Matični broj:</p> <p>6. Državljanstvo:</p> <p>7. Zanimanje:</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>	<p>1. Ime</p> <p>2. Adresa</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p> <p>5. Matični broj:</p> <p>6. Državljanstvo:</p> <p>7. Zanimanje:</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>
5. Sjedište uprave društva ili novo sjedište (ako je došlo do promjene adrese)	Adresa:		
6. Adresa za prijem službene pošte ili nova adresa ako je došla da promjene adrese	Adresa:		
7. Rok na koji je društvo osnovano			
8. Šifra djelatnosti			
9. Lično ime i adresa sekretara društva, izvršnog direktora i revizora sa njihovom saglasnošću za imenovanje.	Ime sekretara društva	Ime izvršnog direktora	Ime revizora društva
	Adresa i MB	Adresa i MB	Adresa i MB
	Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	Saglasnost sa imenovanjem (potpis)

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>10. Izjava o ovlaštenju lica da zastupaju društvo u odnosima sa trećim licima (označiti da li je ovlaštenje kolektivno ili pojedinačno)</p>	<p>Sekretar društva je ovlašten da djeluje POJEDINAČNO [] ili KOLEKTIVNO [] SA (naznačiti jedan)</p> <hr/> <p>Izvršni direktor je ovlašten da djeluje POJEDINAČNO [] ili KOLEKTIVNO [] SA (naznačiti jedan)</p> <hr/> <p>Članovi Odbora su ovlašćeni da djeluju POJEDINAČNO [] ili KOLEKTIVNO [] SA (naznačiti jedan)</p> <hr/>
<p>11. Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija</p>	<p>Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz ovaj formular.</p> <p>Rješenje priloženo: DA [] - NE []</p>
<p>12. Rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije</p>	<p>Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz ovaj formular.</p> <p>Rješenje priloženo: DA [] - NE []</p>
<p>13. Ime, potpis i MB ovlaštenog lica</p>	
<p>Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici</p>	<p>Registarski broj:</p> <p>Datum registracije:</p> <p>Broj i datum objavljivanja "Službenog lista RCC"</p>

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Uputstvo

1. Formular popuniti mašinski ili ručno ŠTAMPANIM SLOVIMA, plavnim ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja služi kao potvrda će biti ovjerena pečatom sa datumom, vremenom i mjestom registracije i imaće registracioni broj. Kopija će biti vraćena Akcionarskom društvu na adresu naznačenu u koloni 6.
3. Ovaj formular se može koristiti za početnu registraciju akcionarskog društva ili za promjenu podataka navedenih u početnoj registraciji.
4. Ako ima više od šest članova odbora, koristiti dodatni primjerak formulara.
5. Ukoliko neko lice ne posjeduje matični broj navesti njegov registarski broj.
6. Uz ovaj formular mora se priložiti kopija rješenja Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija i rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije.
7. Ako se ovaj formular koristi kao izjava o promjeni podataka za registraciju, mora se dostaviti centralnom registru Privrednog suda (CRPS) sedam dana od nastale promjene.
8. Izvod iz ovog formulara Registar Privrednog suda dostavlja Službenom listu RCG radi objavljivanja.
9. Ovaj formular se može lično dostaviti CRPS-a, odnosno poslati na adresu ovlaštenog posrednika ili adresu CRPS-a:
Centralni registar Privrednog suda u Podgorici
IV Proleterske brigade 2
81000 Podgorica.
10. Adresa sudova i lica za posredovanje u registraciji koji su ovlašćeni od strane CRPS-a da primaju dokumenta i prijave za registraciju su:
(detalji koji se naknadno unose)
11. Naknada koja se plaća za podnošenje ovog formulara iznosi.....Euro (detalji koji se naknadno unose)

OBAVEZNI PRILOG:

- ugovor o osnivanju
- statut
- rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija
- rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se utvrđuje uspješnost emisije
- spisak sa imenima članova odbora direktora
- potvrda o uplati takse



**Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici**

Dana: 12.04.2005

OGLAS

Dana 12.04.2005, pod registarskim brojem 4-0000618/006 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva TELEKOM CRNE GORE-AKCIONARSKO DRUŠTVO PODGORICA. Odlukom od 06.04.2005 godine razrješavaju se članovi odbora direktora Radonjić Ana, Ljumović Milka, Laković Radomir, Popović Veselin, Uskoković Darko i Radulović Aleksandar, a imenuju se Morvai Tomas, Kustra dr. Pal, Tiszai Zoltan, Winkler Janos, Danko dr. Peter i Carić Slavko. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u50932

Exp. Sv. 14.04.05.

Registrator


ŠOŠKIĆ LJILJANA

17

TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA
Sektor pravnih poslova
i kadrovskih resursa
Broj: SL
Podgorica, 13.04.2005. godine

PUNOMOĆJE

Ovim ovlašćujem DJEKIĆ SLOBODANA, zaposlenog u ovom Društvu, broj da kod Centralnog registra Privrednog suda preuzme Potvrdu o registraciji Telekom Crne Gore AD, na osnovu zahtjeva broj 02-2355/4 od 12.04.2005. godine.

S poštovanjem,

DIREKTOR SEKTORA,
Pavle Djurović



Telekom Crne Gore A.D. - Podgorica
- III VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA -

O D L U K A
O
OPOZIVU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA DRUŠTVA

Podgorica, april 2005. godine

Na osnovu člana 35. stav 2 tačka 3. Zakona o privrednim društvima (objavljenog u Službenom listu Republike Crne Gore broj 6/2002) i članova 16 i 35 Statuta "Telekom Crne Gore A.D.", Podgorica (u daljem tekstu "Društvo"), III vanredna Skupština Društva, na svojoj sjednici od dana 6. 04. 2005., je donijela sledeću

ODLUKU O OPOZIVU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA DRUŠTVA

I


Skupština Društva je na svojoj sednici od 6. 04. 2005. donijela odluku o opozivu sledećih članova Odbora Direktora Društva:

- 1) Gospodin Oleg Obradović,
- 2) Gospođa Ana Radonjić,
- 3) Gospođa Milka Ljumović,
- 4) Gospodin Radomir Laković,
- 5) Gospodin Veselin Popović,
- 6) Gospodin Darko Uskoković i
- 7) Gospodin Aleksandar Radulović.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01-2355



Obrazloženje

Imajući u vidu očekivanu kupovinu većinskog paketa akcija Društva od strane Magyar Távközlési Részvénytársaság (Hungarian Telecommunications Company Limited), a koja treba da se dogodi prije održavanja III vanredne Skupštine Društva zakazane za 6.04.2005., budući većinski akcionar Društva želi da inicira izbor novih članova Odbora direktora Društva od strane Skupštine akcionara Društva, te je stoga potrebno da Skupština akcionara Društva opozove postojeće članove Odbora Direktora Društva.

Telekom Crne Gore A.D. - Podgorica
- III VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA -

ODLUKA
O

O IMENOVANJU ČLANOVA
ODBORA DIREKTORA DRUŠTVA

Podgorica, april 2005. godine

Na osnovu člana 35. stav 2 tačka 2. Zakona o privrednim društvima (objavljenog u Službenom listu Republike Crne Gore broj 6/2002) i članova 16 i 31 Statuta "Telekom Crne Gore A.D.", Podgorica (u daljem tekstu "Društvo"), III vanredna Skupština Društva, na svojoj sjednici od dana 6.04. 2005. je donijela sledeću

ODLUKU O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA DRUŠTVA

I

III vanredna Skupština akcionara Društva je na svojoj sjednici od 6.04.2005. donijela odluku o imenovanju sledećih lica za članove Odbora direktora Društva:

- 1) Prof. dr Oleg Obradović
- 2) Tamás Morvai
- 3) Dr. Pál Kustra
- 4) Zoltán Tiszai
- 5) János Winkler
- 6) Dr Péter Dankó
- 7) Slavko Carić

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01-2355

PREDSJEDAVAJUĆI
SKUPŠTINE,
Milan Perović



Obrazloženje

Imajući u vidu očekivanu kupovinu većinskog paketa akcija Društva od strane Magyar Távközlési Részvénytársaság (Hungarian Telecommunications Company Limited), a koja treba da se dogodi prije održavanja III vanredne Skupštine Društva zakazane za 6.04.2005. budući većinski akcionar Društva želi da Skupština akcionara Društva izabere nove članove Odbora direktora Društva.

Telekom Crne Gore A.D. - Podgorica
- III VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA -

ODLUKA
O
IZMJENI STATUTA DRUŠTVA

Podgorica, april 2005. godine

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 1 zakona o privrednim društvima (objavljenog u Službenom listu Republike Crne Gore broj 6/2002) i članova 16 i 61 Statuta "Telekom Crne Gore A.D.", Podgorica (u daljem tekstu "Društvo"), III vanredna Skupština akcionara Društva na svojoj sjednici održanoj dana 6.04.2005. je donijela sledeću

ODLUKU O IZMJENI STATUTA DRUŠTVA

Član 1.

Član 5 Statuta Društva mijenja se tako da glasi:

"Sjedište Društva je u Podgorici, Ul. Kralja Nikole br. 2. Sjedište Društva je i sjedište uprave Društva".

Član 2.

Član 35 stav 2 Statuta Društva mijenja se tako da glasi:

"Član Odbora direktora može se, u bilo koje vrijeme opozvati odlukom Skupštine akcionara Društva, koja se može donijeti većinom od najmanje 50% od ukupnog broja glasova svih akcionara sa pravom glasa u Društvu".

Član 3.

Ova Odluka o izmjeni Statuta stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01-2355

PREDSJEDAVAJUĆI
SKUPŠTINE,
mr. Milan Perović



Obrazloženje

Promjena člana 5 statuta Društva kojom se mijenja adresa sjedišta društva, potrebna je zbog promjene naziva ulice u kojoj se nalazi sjedište Društva. Nalme naziv ulice Braće Zlatičanina je promijenjen u ulica Kralja Nikole. Ova promjena statuta je potrebna da bi se izvršila valjana registracija promjene naziva ulice gde je smješteno sjedište Društva.

Član 19 stav 2 tačka 10 Zakona o privrednim društvima propisuje da se statutom akcionarskog društva određuje postupak izbora i opoziva članova upravnih i izvršnih organa društva. Uzimajući u obzir da je zakonom detaljno uređen postupak izbora članova odbora direktora, dok postupak opoziva nije, Društvo na ovaj način želi da uredi postupak opoziva članova Odbora Direktora kao upravnog organa Društva, a u cilju efikasnije kontrole upravljačke funkcije Društva od strane akcionara Društva.

Na osnovu člana 40 Zakona o privrednim društvima, člana 20 Statuta Telekom Crne Gore a.d. i Odluke o sazivanju i utvrđivanju Dnevnog reda III vanredne Skupštine akcionara, broj: 02-2113 od 4.03.2005. godine, Odbor direktora Telekom Crne Gore a.d., saziva

III VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA TELEKOM CRNE GORE A.D.

za dan 6.04. 2005. godine (srijeda), sa početkom rada u 13,00 časova, u
Podgorici - Kulturno informativni centar »Budo Tomović«
(Dom omladine), ul. 19. decembar bb

sa sljedećim

Dnevni redom

- 1) Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:
 - predsjedavajućeg Skupštine,
 - verifikacione komisije,
 - zapisničara i
 - ovjerivača zapisnika,
- 2) Usvajanje Zapisnika sa redovne godišnje Skupštine akcionara Telekom Crne Gore a.d. Podgorica, od 28.06.2004. godine;
- 3) Donošenje Odluke o izmjeni Statuta Telekom Crne Gore a.d.;
- 4) Opoziv članova Odbora direktora;
- 5) Izbor članova Odbora direktora.

Skupština se može održati ukoliko joj prisustvuju akcionari koji posjeduju više od 1/2 od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, lično ili preko ovlaštenog punomoćnika.

Identifikacija akcionara dokazuje se ličnom ispravom (lična karta, pasoš itd.).

Materijali po navedenim tačkama Dnevnog reda staviće se na uvid akcionarima u poslovnoj zgradi Društva, na Željezničkoj stanici, ul. Orahovačka bb, počev od 30.03.2005. godine, svakog radnog dana od 7,30 do 15,30 časova, kao i na sam dan održavanja Skupštine, u prostorijama KIC-a »Budo Tomović« - Podgorica.

Akcionari ili njihovi punomoćnici koji namjeravaju da prisustvuju Skupštini akcionara dužni su da se prijave Sekretaru Društva, najkasnije 2 časa prije održavanja Skupštine radi identifikacije i evidencije, u prostorijama Kulturno-informativnog centra »Budo Tomović«, Podgorica.

U slučaju potrebe, može se odrediti drugi prostor za održavanje Skupštine, o čemu će se akcionari obavijestiti na dan održavanja Skupštine.


ODBOR DIREKTORA
Predsjednik,
Prof. dr. Oleg Obradović

TELEKOM CRNE GORE AD PODGORICA
- III VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA -

ODLUKA
O
FORMIRANJU VERIFIKACIONE KOMISIJE

Podgorica, april 2005.

Na osnovu člana 16 Statuta Telekom Crne Gore a.d. Podgorica, III vanredna Skupština akcionara Telekom Crne Gore a.d. je na sjednici od 06.04.2005. godine donijela

O D L U K U
O
FORMIRANJU VERIFIKACIONE KOMISIJE

I

Ovom Odlukom formira se verifikaciona komisija III vanredne Skupštine akcionara Telekom Crne Gore a.d. Podgorica, u sljedećem sastavu:

1. Bakić Milija, predstavnik Telekom Crne Gore
2. Vukčević Nikola, predstavnik Telekom Crne Gore
3. Mardjokić Boris, predstavnik Telekom Crne Gore
4. Čuiafić Marko, predstavnik Akcionarskog kluba Telekomara
5. Vučinić Uglješa, predstavnik fonda QVT Fund LP.

II

Komisija ima zadatak da izvrši verifikaciju prisutnih akcionara i podnese izvještaj Skupštini o rezultatima verifikacije tj. postojanja kvoruma za dalji rad i punovažno odlučivanje na Skupštini.

Broj: 01-2355



**Telekom Crne Gore a.d. Podgorica
- REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA-**

Z A P I S N I K

**SA REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA
TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA
ODRŽANE DANA 28.06.2004. GODINE**

Podgorica, 28. jun 2004. godine

Z A P I S N I K

SA REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA ODRŽANE DANA 28.06.2004. GODINE SA POČETKOM RADA U 12,00 ČASOVA

MJESTO ODRŽAVANJA: Podgorica - Kulturno informativni centar
"Budo Tomović"

PRISUTNI ČLANOVI SKUPŠTINE:

1. Vlada Crne Gore..... 23.953.548 akcijaili 50.67 %
2. Zavod za zapošlj.RCG 213.080 akcija ili 0.45 %
3. Privatizacioni fondovi ... 9.311.581 akcijaili 19.69 %
 - 3.1. HLT..... 2.992.932 akcija ili 6.33 %
 - 3.2. Eurofond..... 1.580.888 akcija ili 3.34 %
 - 3.3. Atlas Mont..... 1.558.451 akcija ili 3.30 %
 - 3.4. Trend 1.295.088 akcija ili 2.74 %
 - 3.5. Moneta 1.159.836 akcija ili 2.45 %
 - 3.6. MIG..... 724.386 akcija ili 1.53 %
4. Udruženja.....2.321.211 akcija ili 2.53 %
 - Akcionarski klub Telekoma
.....1.193.966 akcija ili 2.53 %
 - Udruženje manjinskih akcionara radnika
Pošte Crne Gore 1.127.245 akcija ili 2.38 %
5. Ostali akcionari
..... 370.313 akcija ili 0,78 %

SJEDINICI SU PRISUSTVOVALI ČLANOVI ODBORA DIREKTORA:

- dr Oleg Obradović
- Ana Radonjić
- Prof. dr Radomir Laković
- Aleksandar Radulović
- Veselin Popović

OSTALI UČESNICI U RADU:

- mr Milan Perović, Izvršni direktor Društva
- Ratka Strugar, Sekretar Društva
- Aleksandar Belević, Pomoćnik Izvršnog direktora za ekonomska pitanja
- Predstavnici revizorske kuće DELOITTE & TOUCHE – Džon Vikson, Jovan Papić, Žarko Mijović

PREDSTAVNICI JAVNIH GLASILA:

- "Pobjeda", "Vijesti"
- "Montena", RTVCG

Predložen je i prihvaćen (sa 36.169.733 glasova) sljedeći

D N E V N I R E D

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:

- 1) **predsjedavajućeg Skupštine,**
- 2) **verifikacione komisije,**
- 3) **zapisničara i**
- 4) **ovjerivača zapisnika,**

2. Usvajanje Zapisnika sa II vanredne Skupštine akcionara Telekom Crne Gore a.d. Podgorica, od 5.03.2004. godine;

3. Razmatranje Izvještaja revizora;

4. Donošenje Odluke o raspodjeli neto-profita Telekoma Crne Gore a.d. za 2003. godinu;

5. Donošenje Odluke o izboru revizora;

6. Razmatranje ponudjenih ostavki članova Odbora direktora, u skladu sa pravilima o rotaciji;

7. Imenovanje članova Odbora direktora.

I. OTVARANJE SKUPŠTINE I IZBOR RADNIH TIJELA

- 1) predsjedavajućeg Skupštine**
- 2) verifikacione komisije**
- 3) zapisničara i**
- 4) ovjerivača zapisnika**

Skupštinu akcionara Telekom Crne Gore a.d. Podgorica je otvorio i njenim radom predsjedavao Izvršni direktor mr Milan Perović.

Izvršni direktor je na početku izlaganja, podsjetio akcionare da su finansijski izvještaji za 2003. godinu i Izvještaj revizora stavljeni na uvid akcionarima u poslovnoj zgradi Društva, na Željezničkoj stanici, počev od 28.05.2004. godine, svakog radnog dana od 7,30 do 15,30 časova, a ostali materijali za Skupštinu stavljeni su na uvid akcionarima u istim prostorijama i istom terminu, 15 dana prije održavanja Skupštine, kao i na sam dan održavanja Skupštine u prostorijama KIC-a "Budo Tomović" Podgorica.

Nakon uvodnog izlaganja Izvršni direktor je upoznao akcionare da shodno odredbama Zakona o privrednim društvima i Statuta Telekoma Skupštinom može predsjedavati Izvršni direktor ili drugo lice koje Skupština izabere. Skupština akcionara se saglasila da njenim radom predsjedava Izvršni direktor mr Milan Perović.

Nakon date saglasnosti, predsjedavajući Skupštine je predložio izbor radnih tijela i to:

- verifikacione komisije,
- zapisničara i
- ovjerivača zapisnika,

te da se prvo izaberu članovi Verifikacione komisije, radi utvrđivanja kvoruma, što je prihvaćeno.

Za članove Verifikacione komisije su predloženi i izabrani:

- od strane radnika Telekoma Crne Gore
 1. Knežević Milivoje, predsjednik
 2. Mardjokić Boris, član
 3. Vukčević Nikola, član
- od strane akcionarskih klubova
 1. Čulafić Marko, član, predstavnik Akcionarskog kluba Telekoma
 2. Samardžić Slobodan, član, predstavnik Udruženja manjinskih akcionara radnika Pošte Crne Gore.

Nakon ovoga, Skupština akcionara donijela je

O D L U K U
O
FORMIRANJU VERIFIKACIONE KOMISIJE

I

Ovom Odlukom formira se verifikaciona komisija Redovne godišnje Skupštine akcionara Telekom Crne Gore a.d. Podgorica, u sljedećem sastavu:

- 1.Knežević Milivoje, predsjednik - radnik Telekoma
- 2.Mardjokić Boris, član - radnik Telekoma
- 3.Vukčević Nikola, član - radnik Telekoma
- 4.Čulafić Marko, predstavnik Akcionarskog kluba Telekoma Crne Gore
- 5.Slobodan Samardžić, predstavnik Udruženja manjinskih akcionara Pošte Crne Gore.

II

Komisija ima zadatak da izvrši verifikaciju prisutnih akcionara i podnese izvještaj Skupštini o rezultatima verifikacije tj. postojanja kvoruma za dalji rad i punovažno odlučivanje na Skupštini.

sa 36.165.676 glasova ZA i 1 glas PROTIV.

Nakon izvršene verifikacije, Komisija je konstatovala da od ukupnog broja akcija Telekom Crne Gore a.d. Podgorica, Skupštini prisustvuju akcionari sa 36.169.733 akcija, što čini 76,51 % od ukupnog broja akcija, što znači da postoji kvorum, da Skupština može početi sa radom i punovažno odlučivati.

Za Zapisničara je predložena i izabrana Roganović Ljubica dipl.prav., sa 36.165.676 glasova ZA i 1 glas PROTIV.

Za Ovjerivača zapisnika je predložen i izabran predstavnik fonda MONETA, Momčilo Gazivoda, sa 36.165.676 glasova ZA i 1 glas PROTIV.

II.USVAJANJE ZAPISNIKA SA II VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA TELEKOM CRNE GORE A.D. OD 5.03.2004. GODINE

Zapisnik je usvojen sa 34.823.521 glasova ZA, 1.129.076 glasova PROTIV i 213.080 NEVAŽEĆIH glasova.

III.RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA REVIZORA

Obrazloženje o finansijskom i konsolidovanom izvještaju za 2003. godinu je podnio predstavnik nezavisnog revizora DELOITTE & TOUCHE Jovan Papić.

Pozdravljajući sve prisutne predstavnik nezavisnog revizora je istakao da su imali dosta težak zadatak, obzirom da se po prvi put u potpunosti primjenjuju međunarodni standardi revizije, i da je trebalo uložiti puno truda prilikom otklanjanja nedostataka, zbog kojih je prethodni revizor bio uzdržan (2002. godina), a koji su se odnosili na to da osnovna sredstva nijesu bila iskazana u skladu s MRS-16 (nekretnine, postrojenja i oprema), zatim, uporedni podaci nijesu bili prikazani u skladu sa MRS-8 kao i zbog toga što nije mogao steći uvjerenje o korektnosti prihoda i rashoda po osnovu međunarodnog saobraćaja koji se obavljao preko Zajednice JPTT.

Medjutim, Društvo je u toku 2003. godine usaglasilo potraživanja i obaveze po osnovu međunarodnog saobraćaja sa Zajednicom JPTT i proknjižilo efekte po osnovu izvršene procjene vrijednosti osnovnih sredstava od strane nezavisnog ovlašćenog procjenitelja.

Komentarišući predmetne izvještaje, predstavnik revizora je izjavio da je revizija finansijskih izvještaja Društva uradjena u skladu sa međunarodnim standardima revizije i da je bio cilj i revizora i uprave kompanije da se dobije realna i objektivna slika poslovanja Društva.

Po mišljenju revizora, izuzev pitanja nepotvrđenog vlasničkog odnosa na određenim osnovnim sredstvima, finansijski izvještaj je istinito i objektivno po svim bitnim pitanjima prikazao finansijsku poziciju Društva na dan 31.12.2003. godine, kao i rezultate poslovanja, promjene na kapitalu i novčane tokove za navedenu poslovnu godinu.

Što se tiče finansijskog izvještaja za 2003. godinu, predstavnik revizora je istakao da su obavili reviziju bilansa stanja akcionarskog Društva Telekom Crne Gore a.d. na dan 31.12.2003. godine, kao i bilansa uspjeha, zatim izvještaja o promjenama na kapitalu i izvještaja o novčanim tokovima za navedenu poslovnu godinu.

Revizija je obavljena u skladu sa međunarodnim standardima revizije, što pored ostalog znači da uz finansijske izvještaje Društvo vodi poslovne knjige i sastavlja finansijske izvještaje, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Crne Gore i na osnovu Odluke o neposrednoj primjeni međunarodnih računovodstvenih standarda.

Uz finansijske izvještaje, osnovna sredstva su iskazana u bilansu stanja na dan 31.12.2003. godine, uključujući zemljište i građevinske objekte, što revizor nije bio u mogućnosti da se uvjeri u vlasništvu nad zemljištem i građevinskim objektima, jer Društvo ne posjeduje dokumentaciju o vlasništvu.

Medjutim, na osnovu informacije dobijene od rukovodstva Društva, proces kompletiranja ove dokumentacije je u toku.

Nakon podnesenog obrazloženja od strane nezavisnog revizora uslijedila je rasprava.

Prvi učesnik u raspravi, mr Mihailo Madžarović, predstavnik fonda TREND, postavio je nekoliko pitanja, koja su se odnosila na:

- način izbora uzorka izvještaja
- neriješena imovinska pitanja (da li bitno utiču na izvještaj)
- uticaj konkurencije (da li se vrše pripreme od strane menadžmenta)
- troškove – sponzorstva (koja su po mišljenju učesnika dosta visoka)
- obrazloženje za stavku – Rashodi
- obrazloženje po pitanju potraživanja
- poslovni prihodi (na šta se odnose)
- pitanje raspodjele neto dobiti (odnosi se na povećanje dividende za 7 miliona)
- mišljenje učesnika da izvještaj nije cjelovit jer nije obuhvatio poslovanje Moneta.

Na postavljena pitanja odgovorio je predstavnik nezavisnog revizora Žarko Mijović i predsjedavajući Skupštine mr Milan Perović.

Gospodin Žarko Mijović je odgovorio na pitanje načina izbora uzorka ističući da je uzorak regulisan međunarodnim standardima revizije.

Što se tiče ostalih pitanja, odgovorio je predsjedavajući mr Milan Perović, ističući da neriješena imovinska pitanja ne utiču bitno na izvještaj, naglašavajući da je to veoma složena i teška materija koja zahtijeva i rada i vremena, obzirom na veliki broj lokacija na teritoriji Republike Crne Gore, ali da se isti privode kraju.

Što se tiče uticaja konkurencije, menadžment kompanije je svjestan toga, pa je u tom cilju su već uradjena strategija razvoja novih tehnologija, tj. uvođenje novih servisa, po osnovu kojih će se ostvarivati prihodi.

Sa Telekomom Srbije je sklopljen ugovor što znači da su sa njima riješena mnoga pitanja.

Što se tiče troškova - sponzorstava predsjedavajući je istakao da se većina odnosi na sponzorstvo Košarkaškog kluba Budućnost.

Što se tiče pitanja vezanog za izvještaj o poslovanju Monet d.o.o., predsjedavajući je odgovorio da izvještaj o poslovanju Moneta razmatra Odbor direktora Društva, u svojstvu Skupštine Moneta.

Drugi učesnik u raspravi, akcionar Slobodan Samardžić, postavio je nekoliko pitanja vezano za finansijske izvještaje a koji su se prvenstveno odnosili na tehničku izradu istih (misli na veličinu fonta i terminologiju) i ujedno smatra da bi trebalo raditi propratni dokumenat vezano za finansijske izvještaje od strane nezavisnog revizora koji bi bio razumljiv svim akcionarima.

Na postavljena pitanja odgovorio je predstavnik nezavisnog revizora i predsjedavajući Skupštine mr Milan Perović.

Predstavnik nezavisnog revizora je odgovorio na odredjena pitanja i to prvenstveno na ona koja su se odnosila na tehničku obradu finansijskih dokumenata, ističući da su ista uradjena u skladu sa međunarodnim standardima revizije.

Akcionar Predrag Vujović, komentarišući finansijske izvještaje izrazio je nezavodoljstvo radom menadžmenta koji se odnosi prvenstveno na edukaciju kadrova, seminare i tome slično.

On, pored ostalog smatra, da se naplata RTV pretplate ne bi mogla vršiti preko telefonskih računa, jer to ide na štetu akcionara.

Nakon iscrpljene rasprave, konstatovano je da je, u skladu sa zakonom, Skupštini prezentiran Izvještaj revizora, tako da se, s obzirom na to da se o Izvještaju ne glasa, prešlo na sljedeću tačku Dnevnog reda.

IV.DONOŠENJE ODLUKE O RASPODJELI NETO-PROFITA TELEKOMA CRNE GORE A.D. ZA 2003. GODINU

Uvodno obrazloženje po ovoj tački Dnevnog reda je podnio predsjedavajući Skupštine mr Milan Perović.

On je istakao da je Telekom Crne Gore a.d. završio poslovnu 2003. godinu sa neto profitom u iznosu od 18.003.464,35 EUR.

Naglašeno je da su Biznis planom za 2004. godinu predviđene investicije u iznosu od 13.715.742,00 EUR ali, imajući u vidu dinamiku realizacije Biznis plana i odlive po osnovu investiranja moguće je reducirati investicije za 5,5% u odnosu na usvojeni plan, tako da iznos koji se opredjeljuje za investicije u 2004. godini iznosi 12.961.376,19 EUR.

Predsjedavajući je naglasio da je Odbor direktora prilikom utvrđivanja predoga navedene odluke predložio da se iznos od 0,5% ostvarenog neto profita opredijeli za raspodjelu bonusa u vidu nagrade menadžmentu kompanije za uspješno poslovanje.

Obzirom da su na navedeni predlog uslijedile primjedbe pojedinih akcionarskih klubova, to je menadžment odustao od navedene nagrade, pa je predloženo da se procenat od 0,5% opredijeli za raspodjelu dividende akcionarima, tako da ostatak profita predviđen za raspodjelu dividende iznosi 5.042.088,16 EUR, što znači da je u odnosu na prethodnu godinu uvećana za oko 32%.

Nakon podnesenog obrazloženja, uslijedila je rasprava.

U raspravi su učestvovali predstavnik fonda TREND mr Mihailo Madžarović, akcionari Samardžić Slobodan i Dačević Milan, kao predstavnici klubova akcionara, zahtijevajući da se iznos sredstava za raspodjelu dividende akcionarima poveća na 7 miliona EUR, jer smatraju da je iznos sredstava koji je namijenjen za investicije previsok, obzirom da je Društvo pred privatizacijom i da je infrastruktura Društva u zadnjih par godina obnovljena.

Predsjedavajući Skupštine je obrazložio nemogućnost prihvatanja zahtjeva fondova i udruženja manjinskih akcionara po pitanju povećanja dividende, ističući da je iznos od 12.961.376,19 EUR neophodno usmjeriti za investicije i to kako one koje su započete u 2003. godini, tako i za investicije planirane u 2004. godini.

Nakon podnesenog obrazloženja i sprovedene rasprave, Skupština akcionara je donijela

ODLUKU
O RASPODJELI NETO PROFITA
TELEKOMA CRNE GORE A.D. ZA 2003. GODINU

I

Telekom Crne Gore je za poslovnu 2003. godinu ostvario neto profit u iznosu od 18.003.464,35 EUR. Iz ostvarenog neto profita Telekoma Crne Gore izdvaja se iznos od 12.961.376,19 EUR (slovima: *dvanaestmiliona devestošezdesetjedna hiljadatristasedamdesetšesteura i deventaest centi*) za investicije u 2004. godini.

II

Preostali nerasporedjeni dio profita u iznosu od 5.042.088,16 EUR (slovima: *pet milionačetdesetdvijehiljadaeosamdesetosameura i šesnaest centi*) Telekom Crne Gore a.d. će isplatiti akcionarima na ime dividende na obične akcije.

III

Isplata dividende izvršiće se svim akcionarima Telekoma Crne Gore a.d. koji na dan donošenja Odluke o raspodjeli profita imaju pravo vlasništva nad akcijama.

IV

Pravo vlasništva nad akcijama utvrđuje se na osnovu zvaničnog spiska Centralne Depozitarne Agencije, dostavljenog na dan donošenja Odluke o raspodjeli neto profita.

V

Dividenda po jednoj akciji (bez odbijenog poreza) iznosi 0,106656821 EUR.

VI

Porez na prihod od kapitala – dividenda je porez po odbitku čiji obračun i uplatu vrši isplatilac dividende u momentu isplate dividende.

VII

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Izvršni direktor Telekoma Crne Gore a.d. Podgorica.

VIII

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja od strane Skupštine akcionara Telekom Crne Gore a.d. Podgorica.

sa 32.542.195 glasova ZA i 3.623.581 glasova PROTIV.

U sklopu ove tačke Dnevnog reda donijet je zaključak da se akcionarima isplati dividenda do 1. oktobra 2004. godine, u zavisnosti od priliva sredstava.

V.DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU REVIZORA

Uvodno obrazloženje u vezi izbora revizora je podnio predsjedavajući mr Milan Perović.

Predsjedavajući je istakao da je Telekom Crne Gore uputio zahtjev renomiranim revizorskim kućama:

- DELOITTE & TOUCHE
- ERNST & YOUNG
- PRICE WATER HOUSE COOPERS
- KPMG

za reviziju finansijskih iskaza koje je neophodno uraditi u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Crne Gore kao i u skladu sa Medjunarodnim računovodstvenim standardima i Medjunarodnim standardima revizije.

Nakon podnesenog obrazloženja, Skupština akcionara je donijela

ODLUKU

O

IZBORU REVIZORA GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA ZA 2004. GODINU

I

Za revizora godišnjih finansijskih izvještaja Telekom Crne Gore a.d. Podgorica, bira se revizorsko preduzeće DELOITTE & TOUCHE.

II

Revizor iz tačke I ove Odluke dužan je izvršiti reviziju godišnjih finansijskih izvještaja Telekom Crne Gore a.d. Podgorica za 2004. godinu, u skladu sa medjunarodnim računovodstvenim standardima.

III

Troškovi revizije, saglasno ovoj Odluci, utvrdiće se posebnim ugovorom.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

sa 36.164.982 glasova ZA.

VI. RAZMATRANJE PONUDJENIH OSTAVKI ČLANOVA ODBORA DIREKTORA, U SKLADU SA PRAVILIMA O ROTACIJI

Obrazloženje po ovoj tački Dnevnog reda je podnio predsjedavajući Skupštine mr Milan Perović, ističući da je shodno Zakonu o privrednim društvima (član 42 stav 5) predviđena obaveza članova odbora direktora da u skladu sa pravilima rotacije ponude ostavke na Redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara.

Članom 34 Statuta Društva je propisano da se na prvoj sjednici Odbora direktora, na početku prve kalendarske godine, u odnosu na njegovo konstituisanje žrijebom odredjuju dva člana Odbora direktora koja su dužna da podnesu ostavku na Redovnoj godišnjoj Skupštini.

Na bazi ovih pravila i obavljenog žrijebanja, Odbor direktora je donio Odluku o rotaciji, kojom su odredjena dva člana Odbora direktora i to Ana Radonjić i Darko Uskoković, koji su dužni da na Skupštini akcionara ponude ostavku.

Nakon podnesenog obrazloženja i ponudjenih ostavki, Skupština akcionara nije prihvatila ostavku Ane Radonjić, a glasanje je izvršeno na sljedeći način:

PROTIV ponudjene ostavke glasali su akcionari sa 34.144.720 glasova,
ZA je bilo 2.119.474,
NEVAŽEĆIH listića je bilo 694.

Ostavka nije prihvaćena ni članu Odbora direktora Darku Uskokoviću:

PROTIV ponudjene ostavke glasali su akcionari sa 34.123.494 glasova,
ZA je bilo 2.040.700 glasova,
NEVAŽEĆIH listića bilo je sa 694 glasa.

VII. IMENOVANJE ČLANOVA ODBORA DIREKTORA

Prije prelaska na ovu tačku Dnevnog reda, Sekretar Društva Ratka Strugar je upoznala akcionare sa dopisom Udruženja manjinskih akcionara Telekom, koji je dostavljen Skupštini akcionara u toku njenog rada, a odnosi se na odlaganje tačke Dnevnog reda »Imenovanje članova Odbora direktora«, zbog greške verifikacione komisije do koje je došlo prilikom utvrđivanja verifikacije punomoćja Udruženja manjinskih akcionara Telekom Crne Gore.

Udruženje smatra da izvještaj koji je sačinila komisija 25.06.2004. godine, a koji se odnosi na utvrđivanje broja akcija, odnosno identifikaciju punomoćja

akcionara u sva tri udruženja nije tačan jer je sačinjen sa umanjenim brojem akcija, za to udruženje, u iznosu od oko cca 136.000 akcija.

Sekretar Društva Ratka Strugar je konstatovala da se greška potkrala komisiji koja je utvrđivala identifikaciju punomoćja ali je takodje naglasila da se odnosi samo na oko 136,000 akcija – tj. 19 fizičkih lica, što ne može uticati na odluke koje se donose na Skupštini, te da se radi o akcionarima čije se akcije nalaze u depozitaru CDA, tj. date su na prodaju.

Istakla je takodje, da je Komisija za verifikaciju uočila grešku i ispravila je, prije Skupštine, o čemu je sačinjen i zapisnik, koji su potpisali i članovi Verifikacione komisije i predstavnici Akcionarskog kluba Telekomu i Udruženja manjinskih akcionara Pošte.


Nakon upoznavanja Skupštine sa prispjelim zahtjevom, akcionari su se saglasili da se navedena tačka skine sa Dnevnog reda i ista uvrsti u Dnevni red naredne skupštine, ukoliko se za to steknu zakonski uslovi.

Nakon iscrpljenog Dnevnog reda, Skupština akcionara je završila sa radom u 16,00 časova.

Broj: 01- 6095

SEKRETAR DRUŠTVA

Ratka Strugar




**PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
TELEKOM CRNE GORE A.D.**

mr Milan Perović




Zapisnik vodila

Roganović Ljubica



**Ovjerivač Zapisnika
u ime Fonda »Moneta«
Momčilo Gazivoda**



datum / 12/4/2005 broj / 01-2355/4

PRIVREDNI SUD
Centralni registar
n/r registratora

Podgorica


PREDMET: Zahtjev za registraciju - upis promjene podataka u Registar

Poštovani,

U skladu sa odgovarajućim odredbama Zakona o privrednim društvima i promjenama koje su uslovljene izmjenama u vlasničkoj strukturi Telekom Crne Gore a.d. Podgorica, u prilogu akta dostavljam Vam materijale sa III vanredne Skupštine akcionara, održane 6.04.2005. godine, kao i neophodne podatke potrebne za registraciju - upis promjene podataka u CRPS.

Prilog:

- Saziv za III vanrednu Skupštinu akcionara
- Odluka o izboru verifikacione komisije
- Zapisnik sa redovne godišnje Skupštine akcionara od 28.06.2004. godine
- Odluka o izmjeni Statuta
- Odluka o opozivu članova Odbora direktora
- Odluka o imenovanju članova Odbora direktora
- Prečišćeni tekst Statuta Telekom Crne Gore a.d. Podgorica
- Popunjeni formular 4 AD CRPS sa neophodnim podacima o novim članovima Odbora direktora i njihovim potpisima kojim potvrđuju prihvatanje kandidature



Telekom Crne Gore a.d.

Kralja Nikole 2

81000 Podgorica, Crna Gora

tel + 381 81 432 300

fax + 381 81 432 400

www.telekomcg.com

34

TELEKOM CRNE GORE A.D. - PODGORICA

S T A T U T

**TELEKOM CRNE GORE
AKCIONARSKO DRUŠTVO PODGORICA
(prečišćen tekst)**

PODGORICA, 6. april 2005.

45

SADRŽAJ

I OPŠTE ODREDBE	3
Osnivanje i upis u registar.....	3
Odgovornost za obaveze.....	3
II NAZIV I OBILJEŽJA	3
Puni i skraćeni naziv.....	3
Pečat, štambilj, zaštitni znak, memorandum i dan Društva.....	4
III SJEDIŠTE	4
IV DJELATNOST	4
Promjena djelatnosti.....	5
V TRAJANJE DRUŠTVA	5
VI OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE	5
Nominalni iznos osnovnog kapitala.....	5
Vrsta i klasa akcija.....	6
Povećanje osnovnog kapitala.....	6
Pravo preče kupovine novih akcija.....	7
Smanjenje osnovnog kapitala.....	7
Sticanje sopstvenih akcija.....	7
VII ORGANI DRUŠTVA	7
1. SKUPŠTINA	7
Djelokrug Skupštine.....	7
Sastav Skupštine.....	8
Zastupanje akcionara na Skupštini.....	8
Redovna Skupština.....	8
Vanredna Skupština.....	9
Postupak sazivanja Skupštine.....	9
Dnevni red Skupštine.....	9
Organizovanje - vođenje Skupštine.....	10
Kvorum.....	10
Glasanje na Skupštini.....	10
2. ODBOR DIREKTORA	11
Broj članova i sastav.....	11
Izbor članova Odbora direktora.....	11
Uslovi za izbor članova Odbora direktora.....	12
Mandat članova Odbora direktora.....	12
Pravila o rotaciji.....	12
Prestanak članstva u Odboru direktora.....	12
Djelokrug Odbora direktora.....	13
Odlučivanje.....	13
Nadoknada za rad.....	14

3. IZVRŠNI DIREKTOR.....	14
Djelokrug.....	14
Uslovi za imenovanje.....	15
Postupak imenovanja i mandat.....	15
Razrješenje Izvršnog direktora.....	15
Prava, obaveze i odgovornosti Izvršnog direktora.....	16
4. SEKRETAR DRUŠTVA.....	16
Djelokrug.....	16
Imenovanje i mandat.....	16
5. REVIZOR.....	17
Izbor revizora.....	17
VIII ZASTUPANJE I POTPISIVANJE DRUŠTVA.....	17
Zastupanje.....	17
Punomoćje.....	17
Potpisivanje.....	17
IX OPŠTI AKTI DRUŠTVA.....	18
X FINANSIJE I RASPODJELA PROFITA.....	19
Finansijski izvještaji.....	19
Rezervni fond.....	19
Pokrivanje gubitka.....	19
XI POSLOVNA TAJNA.....	20
Obaveza donošenja opšteg akta.....	20
Obaveza čuvanja poslovne tajne.....	20
XII RESTRUKTURIRANJE I PRESTANAK DRUŠTVA.....	20
Statusne promjene.....	20
Prestanak Društva.....	20
XIII ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE.....	21
XIV IZMJENE I DOPUNE STATUTA.....	21
Pravo inicijative za izmjene i dopune Statuta.....	21
XV TUMAČENJE ODREDABA STATUTA.....	21
XVI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE.....	22
Original Statuta.....	22
Stupanje na snagu.....	22

Na osnovu člana 19, a u skladu sa članom 96 stav 5 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br. 6/02), III vanredna Skupština Telekom Crne Gore a.d. Podgorica, na sjednici održanoj dana 6.04.2005. godine, donijela je

S T A T U T

AKCIONARSKOG DRUŠTVA "TELEKOM CRNE GORE A.D." – PODGORICA

I OPŠTE ODREDBE

Član 1

Osnivanje i upis u registar

"Telekom Crne Gore a.d." Podgorica (u daljem tekstu: Društvo) osnovano je, u postupku podjele JP PTT saobraćaja Crne Gore Podgorica na: Poštu Crne Gore – Društvo sa ograničenom odgovornošću i Telekom Crne Gore – akcionarsko društvo, Odlukom o podjeli ovog preduzeća broj 08-7420 od 28.10.1998. godine i u postupku preregistracije upisano u Registar Privrednog Suda u Podgorici pod brojem Fi. 5490/98 od 31.12.1998. godine.

Član 2

Odgovornost za obaveze

- 1) Društvo je pravno lice sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim zakonom i ovim Statutom.
- 2) Organizacione jedinice Društva nemaju svojstvo pravnog lica i u pravnem prometu istupaju pod firmom Društva.
- 3) Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom, a akcionari snose rizik poslovanja Društva do visine svog akcionarskog uloga.
- 4) Društvo je pravni sledbenik JP PTT saobraćaja Crne Gore Podgorica, u dijelu obavljanja registrovane djelatnosti telekomunikacija.

II NAZIV I OBILJEŽJA

Član 3

Puni i skraćeni naziv

- 1) Društvo posluje pod nazivom: "Telekom Crne Gore – akcionarsko društvo" – Podgorica.
- 2) Skraćeni naziv Društva glasi: "Telekom Crne Gore A.D." – Podgorica.

Član 4

Pečat, štambilj, zaštitni znak, memorandum i dan Društva

- 1) Društvo ima pečat, koji je okruglog oblika prečnika 35mm u čijem se unutrašnjem krugu nalazi tekst: "Telekom Crne Gore" a.d. Podgorica. U sredini pečata je amblem Društva.
- 2) Društvo ima štambilj, koji je pravougaonog oblika čije dimenzije ne mogu biti veće od 30 x 70 mm i sadrži tekst koji je istovjetan tekstu ispisanom na pečatu, sa mjestom za broj i datum.
- 3) Društvo ima svoj zaštitni znak (amblem), čiji izgled i način korišćenja utvrđuje Odbor direktora.
- 4) Društvo ima svoj memorandum, koji u zaglavlju sadrži naziv i sjedište, zaštitni znak, telefon, telefax, žiro-račun i druge podatke utvrđene odlukom Odbora direktora.
- 5) Organizacioni djelovi Društva imaju svoj pečat, štambilj i memorandum, koji pored istovjetnih elemenata i veličine koje imaju ova obilježja Društva sadrži i naziv tog organizacionog dijela.
- 6) Izvršni direktor Društva će posebnim aktom bliže urediti broj pečata i štambilja, njihovu upotrebu, čuvanje i evidenciju, kao i postupak izdavanja i prijema isprava.
- 7) Društvo kao Dan Društva slavi 3. avgust, koji se obilježava na način bliže utvrđen odlukom Odbora direktora.

III SJEDIŠTE

Član 5

- 1) Sjedište Društva je u Podgorici, Ul. Kralja Nikole br. 2. Sjedište Društva je i sjedište uprave Društva.

IV DJELATNOST

Član 6

- 1) Djelatnost Društva je:

- Telekom usluge – fiksne i mobilne,
- prenos i emitovnje radio i televizijskih programa,
- izdavanje i umnožavanje snimljenih zvučnih i video zapisa,
- obezbjeđivanje internet servisa,
- proizvodnja elektronskih komponenti,
- opšti i građevinski radovi i radovi specijalizovanih građevinskih struka, gradnja javne telekomunikacijske mreže, objekata i drugi građevinski radovi,
- električne i druge instalacije,

- posredovanje pri prodaji raznih proizvoda,
- druga trgovina na veliko,
- trgovina na malo,
- obrada podataka,
- djelatnosti povezane s bazama podataka,
- savjetovanje iz oblasti telekomunikacija i informatike,
- održavanje i opravka uređaja i opreme,
- druge računarske djelatnosti,
- istraživanje i eksperimentalni razvoj na području telekomunikacione tehnologije,
- tehničke probe i analize,
- projektovanje, izgradnja, rekonstrukcija i održavanje telekomunikacionih objekata i opreme,
- obuka kadrova za potrebe telekomunikacija,
- davanje objekata i opreme u zakup,
- usluge reklame i ekonomske propagande,
- usluge ispitivanja tržišta,
- poslovi iz oblasti spoljne trgovine,
- komercijalni poslovi na ostvarivanju prometa roba i uslugu,
- inženjering.

2) Društvo može da vrši i druge djelatnosti, ukoliko se te djelatnosti uobičajeno obavljaju uz djelatnosti utvrđene u stavu 1 ovog člana.

Član 7

Promjena djelatnosti

Odluku o promjeni djelatnosti, na predlog Odbora direktora, donosi Skupština Društva dvotrećinskom većinom glasova prisutnih akcionara odnosno predstavnika akcionara.

V TRAJANJE DRUŠTVA

Član 8

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

VI OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE

Član 9

Nominalni iznos osnovnog kapitala

Osnovni kapital Društva, na dan 26.12.2003. godine, utvrđen je u nominalnom iznosu od 140.996.889,75 EUR.

Član 10 **Vrsta i klasa akcija**

1) Osnovni kapital Društva podijeljen je na 47.273.940 običnih akcija na ime, čija je pojedinačna nominalna vrijednost 2,98255 €, i koje su registrovane u dematerijalizovanoj formi u registru Centralne Depozitarne Agencije.

2) Obična akcija daje pravo glasa na Skupštini, pravo učešća u raspodjeli profita u skladu sa odredbama ovog Statuta i odlukom Skupštine, pravo na dio preostale imovine nakon likvidacije Društva, kao i druga prava utvrđena zakonom i ovim Statutom.

3) U slučaju da Društvo izdaje više klasa akcija, Skupština odnosno Odbor direktora, po njenom ovlaštenju, dužan je da posebnim aktom, koji će se dostaviti Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, utvrdi sledeće:

1. sastav akcionarskog kapitala prema klasama akcija;
2. broj akcija prema pojedinoj klasi, njihovu početnu cijenu i prava koja daju vlasnicima;
3. broj akcija koji je emitovan za nenovčane uloge, zajedno sa vrstom imovine koja sačinjava ulog i imenom lica koje takav ulog daje;
4. postupak zamjene jedne klase akcija za akcije druge klase odnosno druge vrste hartija od vrijednosti.

Član 11 **Povećanje osnovnog kapitala**

1) Društvo u skladu sa Zakonom može povećati osnovni kapital dodatnim ulozima svojih akcionara ili drugih lica kojima izdaje nove akcije.

2) Odluku o povećanju osnovnog kapitala donosi Skupština akcionara, kojoj prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje 2/3 akcija.

3) Organ ovlašćen za sazivanje Skupštine na kojoj treba donijeti odluku o povećanju osnovnog kapitala, dostavlja akcionarima:

1. poziv za Skupštinu koji, osim drugih potrebnih pojedinosti, u odgovarajućoj tački dnevnog reda sadrži i predlog odluka Skupštine o povećanju osnovnog kapitala i o odgovarajućoj izmjeni Statuta Društva, sa svim podacima koji po zakonu i Statutu moraju biti navedeni u spomenutim odlukama;
2. obrazloženi predlog Odbora direktora u pogledu potrebe i načina sprovođenja predloženog povećanja osnovnog kapitala, i
3. ako nove akcije treba uplatiti u stvarima ili pravima, izvještaj ovlašćenog nezavisnog procjenjivača o vrijednosti tih stvari ili prava.

4) Skupština može svojom odlukom, u skladu sa zakonom, ovlastiti Odbor direktora da u određenom roku, izdavanjem novih akcija poveća osnovni kapital do određenog iznosa, a najviše do polovine osnovnog kapitala utvrđenog Statutom Društva.

Član 12
Pravo preče kupovine novih akcija

- 1) Kada se kapital Društva povećava novčanim ulozima, akcionari imaju pravo preče kupovine, srazmjerno broju akcija koje posjeduju.
- 2) U svrhu ostvarivanja ovog prava, Odbor direktora je dužan osigurati da akcionari budu obaviješteni o uslovima ponude akcija na osnovu prava preče kupovine.
- 3) Skupština može svojom odlukom ograničiti ili ukinuti akcionarina pravo preče kupovine novih akcija.

Član 13
Smanjenje osnovnog kapitala

Osnovni kapital može se smanjiti, u skladu sa zakonom, na osnovu odluke Skupštine akcionara, za koju su glasali akcionari koji posjeduju najmanje 2/3 ukupnog broja akcija.

Član 14
Sticanje sopstvenih akcija

Društvo može sticati sopstvene akcije na osnovu odluke Skupštine akcionara. Za sprovođenje ove odluke Skupština može ovlastiti Odbor direktora.

VII ORGANI DRUŠTVA

1. SKUPŠTINA

Član 15

- 1) Skupština akcionara je najviši organ Društva.
- 2) Sve odluke drugih organa Društva moraju biti u skladu sa Statutom i odlukom Skupštine.

Član 16
Djelokrug Skupštine

Skupština akcionara ima isključivo pravo da:

1. Donosi Statut Društva i njegove izmjene i dopune;
2. Odlučuje o raspodjeli profita i pokriću gubitaka;
3. Odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala ;
4. Odlučuje o restrukturiranju i likvidaciji Društva, kao i podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
5. Bira i razrješava članove Odbora direktora i određuje im naknadu za rad;

6. Bira Revizora i Likvidatora;
7. Donosi odluku o izdavanju obveznica, odnosno zamjenjivih obveznica ili drugih zamjenjivih hartija od vrijednosti;
8. Odobrava procjenu nenovčanih uloga;
9. Odobrava ugovore o kupovini imovine od većinskog akcionara društva ako isplata prelazi 1/10 kapitala Društva utvrđenog Statutom;
10. Odlučuje o promjeni prava vezanih za pojedine vrste i klase akcija i zamjeni akcija jedne klase za akcije druge klase;
11. Ograniči ili ukine prioritetno pravo akcionara da upišu akcije ili steknu zamjenljive obveznice;
12. Odlučuje o pitanjima iz djelokruga Odbora direktora na zahtjev Odbora direktora;
13. Donosi poslovnik o svom radu;
14. Odlučuje o drugim pitanjima određenim zakonom i ovim Statutom.

Član 17 **Sastav Skupštine**

Skupštinu Društva čine svi akcionari Društva odnosno njihovi punomoćnici. Svi akcionari Društva, bez obzira na broj i klasu akcija, imaju pravo da prisustvuju Skupštini, a pravo učestvovanja u radu i odlučivanju na Skupštini imaju akcionari sa akcijama koje daju pravo glasa.

Član 18 **Zastupanje akcionara na Skupštini**

- 1) Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice da glasa kao njegov punomoćnik na Skupštini akcionara ili da obavlja druge radnje. Punomoćje mora biti ovjereno. Punomoćnik ne može biti član Odbora direktora, Izvršni direktor, Sekretar Društva i revizor.
- 2) Akcionar može ograničiti važnost punomoćja na jednu Skupštinu.
- 3) Punomoćje se može opozvati pisanim podneskom Sekretaru Društva najkasnije na dan prije održavanja Skupštine ili davanjem punomoćja drugom licu sa kasnijim datumom u odnosu na prvo punomoćje.
- 4) Pisano punomoćje mora da sadrži naznaku akcionara koji izdaje punomoćje i broj glasova kojima raspolaže.

Član 19 **Redovna Skupština**

- 1) Redovna Skupština saziva se jednom godišnje, u roku od tri mjeseca od završetka finansijske godine.
- 2) Po nalogu Odbora direktora, Sekretar Društva organizuje Skupštinu akcionara.
- 3) Pravo sazivanja Skupštine, pored Odbora direktora imaju i akcionari čije akcije predstavljaju 1/10 akcionarskog kapitala.



Član 20 **Vanredna Skupština**

- 1) Vanredna Skupština je svaka skupština, osim redovna godišnja Skupština akcionara.
- 2) Vanredna Skupština saziva se na zahtjev Odbora direktora ili akcionara koji posjeduju više od 1/10 glasačkih prava, u slučaju:
 1. izmjene djelatnosti Društva,
 2. izmjene akcionarskog kapitala Društva,
 3. promjene revizura prije isteka ugovorenog roka,
 4. promjene člana Odbora direktora prije isteka mandata,
 5. razmatranja ozbiljnih gubitaka Društva,
 6. davanja odobrenja Društvu da kupi sopstvene akcije,
 7. reorganizacije, spajanja, dobrovoljne likvidacije ili podnošenja predloga za pokretanje stečajnog postupka Društva,
 8. smanjenja broja članova Odbora direktora ispod propisanog minimuma,
 9. kada neto imovina Društva iznosi polovinu ili manje od vrijednosti akcionarskog kapitala Društva.
- 3) Odbor direktora može sazvati vanrednu Skupštinu akcionara kada smatra da određeno pitanje treba razmotriti na Skupštini akcionara.

Član 21 **Postupak sazivanja Skupštine**

- 1) Sazivanje Skupštine vrši se putem obavještanja akcionara u najmanje jednom dnevnom listu koji se izdaje u Republici i to dva puta, najkasnije 30 dana prije održavanja Skupštine. Obavještenje sadrži: mjesto, datum i vrijeme održavanja Skupštine i dnevni red sa obavještenjem gdje se mogu dobiti informacije o dnevnom redu i materijalima za Skupštinu.
- 2) Izuzetno, u slučaju sazivanja ponovne vanredne Skupštine, akcionari se obavještavaju najkasnije 10 dana prije dana održavanja Skupštine. Vanredna Skupština može biti sazvana i bez pridržavanja Zakonom i Statutom propisanih rokova, ako se svi akcionari sa pravom glasa, odnosno njihovi punomoćnici, sa tim saglase.

Član 22 **Dnevni red Skupštine**

- 1) Skupština ne može donositi odluke o pitanjima koja nijesu na dnevnom redu, osim ukoliko svi akcionari sa pravom glasa prisustvuju Skupštini.
- 2) Akcionari koji posjeduju najmanje 1/10 kapitala Društva, imaju pravo da zahtijevaju (u pisanoj formi sa navodjenjem razloga) proširenje dnevnog reda Skupštine. Odbor direktora ne može odbiti zahtjev za proširenje dnevnog reda, ako je dostavljen u propisanoj formi, u sjedištu uprave Društva 15 dana prije održavanja Skupštine.
- 3) U slučaju izmjene dnevnog reda, akcionari se obavještavaju o izmjenama dnevnog reda najkasnije 10 dana prije dana održavanja Skupštine, na isti način na koji se obavještavaju o održavanju Skupštine.

Član 23

Organizovanje - vodjenje Skupštine

- 1) Skupštinom akcionara predsjedava Izvršni direktor ili drugo lice koje odredi većina prisutnih ili zastupanih akcionara.
- 2) Do izbora lica koje će predsjedavati Skupštini, otvaranjem i radom Skupštine rukovodi Izvršni direktor Društva.
- 3) Sekretar Društva je i sekretar sjednice Skupštine akcionara, a u odsustvu sekretara Društva Izvršni direktor imenuje drugo lice za sekretara sjednice Skupštine.

Član 24

- 1) Prisustvo akcionara ili njihovih punomoćnika na Skupštini akcionara evidentira se potpisivanjem liste prisutnih. Na listi prisutnih iskazuje se i broj glasova koje posjeduje svaki akcionar. Listu prisutnih potpisuju predsjedavajući Skupštine i sekretar Društva.
- 2) Akcionari ili njihovi punomoćnici koji namjeravaju da prisustvuju Skupštini akcionara dužni su da se prijave Sekretaru Društva najkasnije dva časa prije održavanja Skupštine radi identifikacije i evidencije.

Član 25

Zapisnik sa Skupštine akcionara potpisuje predsjedavajući Skupštine, sekretar sjednice Skupštine i najmanje jedan akcionar koga ovlasti Skupština akcionara. Uz zapisnik se prilažu lista učesnika na Skupštini akcionara i glasački listići akcionara koji su glasali unaprijed pisanim putem.

Član 26

Kvorum

- 1) Skupština može donositi valjane odluke ako su prisutni ili zastupljeni akcionari koji imaju najmanje polovinu od ukupnog broja glasova sa pravom glasa, osim ako se zakonom ili ovim statutom zahtijeva drugačiji kvorum.
- 2) Ako ni 30 minuta nakon proteka vremena naznačenog u pozivu za početak rada Skupštine nema kvoruma u smislu odredbe stava 1 ovog člana, ponovna skupština sa istim dnevnim redom saziva se na način i pod uslovima utvrđenim zakonom.

Član 27

Glasanje na Skupštini

- 1) Glasanje na Skupštini akcionara je javno (izjašnjavanje putem prozivke). Ako 1/10 prisutnih ili zastupanih akcionara na Skupštini zahtijeva da se o odredjenim pitanjima glasa tajno, glasanje se sprovodi tajno, putem glasačkih listića ili na drugi način koji odredi predsjedavajući Skupštine.
- 2) Akcionari mogu glasati i pismeno u vezi sa svakom pojedinačnom tačkom dnevnog reda tj. predlogom odluke, zaokruživanjem "za" ili "protiv" predloga.
- 3) Članovi Društva akcionari koji su glasali unaprijed pisanim putem računaju se u kvorum.

4) Predsjedavajući Skupštine posebno upoznaje prisutne akcionare o rezultatima glasanja pisanim putem.

Član 28

- 1) Svaki akcionar ima pravo na jedan glas za svaku akciju koja posjeduje.
- 2) U slučaju izbora članova Odbora direktora glasa se po kumulativnom sistemu i tada svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora direktora, koji se bira. Akcionar ima pravo da sve svoje glasove da jednom kandidatu ili da ih rasporedi na kandidate po svom izboru. Bez pravnog dejstva su glasovi "protiv" i "uzdržan".
- 3) Ukoliko bude predloženo više kandidata, u odnosu na broj koji Skupština bira u Odbor direktora, za članove Odbora direktora biraju se kandidati koji dobiju najveći broj glasova.

Član 29

Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova zastupljenih akcija, osim u slučajevima kada se za donošenje odluke zahtijeva druga većina.

2. ODBOR DIREKTORA

Član 30

Broj članova i sastav

- 1) Odbor direktora je organ upravljanja i rukovodjenja Društvom.
- 2) Odbor direktora ima sedam članova.
- 3) Članovi Odbora direktora mogu da se biraju iz reda akcionara Društva i zaposlenih u Društvu, kao i iz reda lica izvan Društva.
- 4) Članovi Odbora direktora ne mogu biti zaposleni, odnosno punomoćnici u bilo kom drugom društvu iste ili srodne djelatnosti ili djelatnosti koja bi mogla biti konkurentna, kao ni preduzetnici koji obavljaju takvu djelatnost.
- 5) Članovi Odbora direktora i članovi njihovih užih porodica ne mogu sklapati nikakve komercijalne aranžmane sa Društvom.
- 6) Odbor direktora, između svojih članova, bira predsjednika Odbora.

Član 31

Izbor članova Odbora direktora

- 1) Članove Odbora direktora bira Skupština akcionara, na način predviđen članom 28 stav 2 ovog Statuta, a pravo predlaganja kandidata za članove Odbora direktora imaju akcionari koji posjeduju najmanje jednu desetinu akcionarskog kapitala Društva.
- 2) Akcionari su dužni uz predlog dostaviti obrazloženje sa biografskim i drugim relevantnim podacima o kandidatu, kao i pismenu izjavu predloženog lica kojom izjavljuje da prihvata kandidatutu za člana Odbora direktora.

Član 32
Uslovi za izbor članova Odbora direktora

Za člana Odbora direktora može biti izabrano lice koje ispunjava sljedeće uslove:

- da ima VII stepen školske odnosno stručne spreme,
- da ima radno iskustvo najmanje 3 godine u struci.

Član 33
Mandat članova Odbora direktora

1) Mandat člana Odbora direktora traje pet godina, ali ne može, osim u slučaju upoziva, prestati prije nego što Skupština odluči o godišnjem finansijskom izvještaju u čijoj su izradi učestvovali članovi Odbora direktora.

2) Ako dužnost prestanu obavljati članovi Odbora direktora tako da on ne može donositi valjane odluke, Odbor direktora je dužan bez odlaganja da sazove Skupštinu Društva, na kojoj će se izabrati potreban broj članova za period do isteka mandata prvobitnim članovima Odbora direktora. Do izbora novih članova Odbora direktora, preostali članovi obavljaju one poslove Odbora direktora koji ne trpe odlaganje.

3) Broj mandata za pojedinog člana Odbora direktora nije ograničen.

Član 34
Pravila o rotaciji

1) Na prvoj sjednici Odbora direktora na početku prve kalendarske godine u odnosu na njegovo konstituisanje, žrijebom se određuju dva člana Odbora direktora koja su dužna da ponude ostavke na redovnoj godišnjoj skupštini. Ovo pravilo se primjenjuje naredne godine na članove Odbora direktora koji u prethodnoj godini nijesu bili u obavezi da na osnovu žrijeba ponude ostavke Skupštini. Preostala tri člana Odbora direktora, dužni su da sami bez žrijebanja ponude ostavke na redovnoj godišnjoj skupštini.

2) Nakon sprovedene procedure iz stava 1 ovog člana, postupak se ponavlja (dva - dva - tri).

3) Član Odbora direktora koji je dužan da ponudi ostavku na redovnoj godišnjoj skupštini u skladu sa odredbama stava 1 ovog člana može biti ponovo biran na istu dužnost. Član Odbora direktora koji je podnio ostavku u skladu sa odredbama ovog člana ostaje na dužnosti do izbora novog člana.

Član 35
Prestanak članstva u Odboru direktora

Članstvo u Odboru direktora prestaje:

- ostavkom,
- istekom mandata, ukoliko nije došlo do ponovnog izbora,
- opozivom, prije isteka mandata,
- sticanjem nekog od negativnih uslova za izbor, predviđenih Zakonom i ovim Statutom.

Član Odbora direktora može se, u bilo koje vrijeme opozvati odlukom Skupštine akcionara Društva, koja se može donijeti većinom od najmanje 50% od ukupnog broja glasova svih akcionara sa pravom glasa u Društvu.

Član 36 Djelokrug Odbora direktora

- 1) Odbor direktora je organ upravljanja i rukovodjenja Društva, čije odluke izvršavaju Sekretar Društva i Izvršni direktor.
- 2) Odbor direktora je posebno ovlašten i odgovoran da:
1. Predlaže odluke za Skupštinu i izvršava njene odluke;
 2. Donosi opšte akte koje ne donosi skupština;
 3. Usvaja finansijske izvještaje;
 4. Predlaže raspodjelu profita;
 5. Postavlja i razrješava Izvršnog direktora i Sekretara Društva;
 6. Utvrđuje strukturu i sastav menadžmenta i administracije Društva na predlog Izvršnog direktora;
 7. Usvaja Biznis plan i daje smjernice Izvršnom direktoru za ostvarivanje Biznis plana;
 8. Donosi investicione odluke;
 9. Odlučuje o osnivanju novih privrednih društava i o raspolaganju akcijama i udjelima osnovanih i drugih privrednih društava u kojima posjeduje akcije odnosno udjele;
 10. Imenuje predstavnike u organe i tijela drugih privrednih društava u kojima posjeduje akcije ili udjele;
 11. Odlučuje o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim društvima;
 12. Utvrđuje tarife za javne telekomunikacione usluge koje se pružaju na konkurentskim osnovama;
 13. Odlučuje o otvaranju računa Društva u bankama i o davanju i uzimanju kredita;
 14. Utvrđuje politiku davanja i uzimanja kredita;
 15. Daje saglasnost na ugovore koje zaključuje Izvršni direktor;
 16. Odlučuje o ulaganjima s drugim domaćim i stranim subjektima;
 17. Odlučuje o prigovorima u postupku javnog nadmetanja odnosno ustupanja radova prikupljanjem ponuda;
 18. Odlučuje u drugom stepenu na izrečenu mjeru prestanka radnog odnosa zaposlenog;
 19. Odlučuje o solidarnim pomoćima subjektima izvan Društva shodno raspoloživim sredstvima za te namjene;
 20. Odobrava službena putovanja u zemlji i inostranstvu;
 21. Donosi poslovnik o svom radu.
- 3) Odbor direktora odlučuje o svim drugim pitanjima koja zakonom ili ovim Statutom nijesu u nadležnosti drugog organa Društva.
- 4) Određene poslove iz svog djelokruga Odbor direktora može povjeriti pojedinim članovima Odbora ili Izvršnom direktoru Društva. Povjereni ovlašćenja Odbor direktora može opozvati u svako doba. Član Odbora direktora i Izvršni direktor je obavezan da u roku koji mu utvrdi Odbor direktora podnese ovom organu izvještaj o obavljanju povjerenih poslova.

Član 37 Odlučivanje

- 1) Odbor direktora odlučuje ako je prisutno više od polovine članova.
- 2) Odbor direktora donosi odluke većinom glasova svih članova.
- 3) U slučaju jednake podjele glasova, glas predsjednika je odlučujući.

4) Odluka Odbora direktora valjana je donijeta ako za nju glasa član koji nije prisutan na sjednici na kojoj se o njoj glasa, na način utvrđen Poslovnikom o radu Odbora direktora, iz kog pouzdano proizilazi da je takav član bio upoznat sa sadržajem odluke koja je predmet glasanja, te se pouzdano može utvrditi kako je glasao.

5) Izvršni Direktor prisustvuje svim sjednicama Odbora direktora, ukoliko ne postoje suprotni razlozi (razlozi tajnosti i dr.).

Član 38 **Nadoknada za rad**

1) Član Odbora direktora ima pravo na nadoknadu za rad u Odboru, u skladu sa odlukom Skupštine akcionara.

2) Ako član Odbora direktora zaključi ugovor sa Društvom o nadoknadi za rad u Odboru ili je zaposleni u Društvu, sve bitne odredbe tih ugovora prikazuju se u godišnjem finansijskom izvještaju Društva.

3. IZVRŠNI DIREKTOR

Član 39

Izvršni direktor, vrši poslove u skladu sa ovlaštenjima utvrđenim ovim Statutom, kao i poslove koji su mu povjereni od strane Odbora direktora.

Član 40 **Djelokrug**

1) Izvršni direktor Društva dužan je da izvršava naloge Odbora direktora i sprovođi njegove odluke, koje se odnose na:

1. Poslovanje Društva,
2. Zastupanje interesa Društva,
3. Upravljanje imovinom Društva,
4. Zaključivanje ugovora,
5. Otvaranja računa u bankama,
6. Zapošljavanje lica u Društvu,
7. Izdavanje naloga i uputstava, koji su obavezni za sve zaposlene u Društvu,
8. kao i da vrši druge poslove, utvrdjene Statutom, ugovorom ili odlukom Odbora direktora.

2) Izvršni direktor, u smislu stava 1 ovog člana:

1. Organizuje proces rada Društva,
2. Stara se i odgovara za zakonitost rada Društva, u granicama svojih ovlaštenja,
3. Stara se o pripremi odluka koje donose Skupština i Odbor direktora,
4. Predlaže mjere Odboru direktora za unapredjenje poslovanja,
5. Predlaže Biznis plan Društva
6. Podnosi kvartalne izvještaje o radu i poslovanju Društva,

7. Zastupa i predstavlja Društvo, u granicama svojih ovlaštenja,
8. Odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih, u skladu sa zakonom, Kolektivnim ugovorom i opštim aktima Društva,
9. Odlučuje o disciplinskoj odgovornosti radnika,
10. Predlaže unutrašnju organizaciju sa sistematizacijom,
11. Stara se o pripremi predloga opštih akata i drugih akata koje donosi Skupština i Odbor direktora,
12. Formira odbore, stručne komisije i radne grupe i određuje djelokrug i način njihovog rada,
13. Odlučuje o načinu obavještanja o radu Društva i njegovih organa, finansijskim izvještajima i izvještajima Revizora.

3) Izvršni direktor određene poslove iz svog djelokruga može prenijeti na članove menadžmenta Društva, u skladu sa Zakonom i odlukom Odbora direktora.

Član 41 **Uslovi za imenovanje**

Za Izvršnog Direktora može biti imenovano lice koje, pored opštih, ispunjava i sledeće posebne uslove:


1. da ima najmanje VII stepen školske odnosno stručne spreme prirodnog ili društvenog smjera,
2. da ima radno iskustvo od najmanje 3 godine u struci,
3. da poznaje jedan svjetski jezik.

Član 42 **Postupak imenovanja i mandat**

- 1) Izvršnog direktora imenuje i razrješava Odbor direktora.
- 2) Odbor direktora može odlučiti da Izvršnog Direktora imenuje na osnovu konkursa odnosno imenovati drugo lice koje ispunjava uslove iz člana 41 ovog Statuta.
- 3) Izvršni direktor imenuje se na period od pet godina, uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Član 43 **Razrješenje Izvršnog direktora**

- 1) Izvršni Direktor može biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata. U tom slučaju Izvršni Direktor ima prava i obaveze, u skladu sa ugovorom koji je zaključio sa Odborom direktora.
- 2) U slučaju da iz bilo kog razloga Društvo ostane bez Izvršnog direktora ili bude duže vrijeme spriječen u obavljanju poslova, Odbor direktora je dužan da, do imenovanja novog Izvršnog direktora ili prestanka razloga njegove spriječenosti u obavljanju posla, odredi jednog od članova Odbora direktora da vrši funkciju Izvršnog direktora.



Član 44
Prava, obaveze i odgovornosti Izvršnog direktora

Prava, obaveze i odgovornosti Izvršnog direktora utvrđuju se ugovorom, koji se zaključuje sa Odborom direktora.

4. SEKRETAR DRUŠTVA

Član 45
Djelokrug

- 1) Sekretar Društva vrši poslove utvrđene zakonom i ovim Statutom, a posebno je odgovoran da:
1. organizuje sjednice Skupštine akcionara i Odbora direktora;
 2. organizuje evidenciju i dokumentaciju Društva;
 3. dostavlja Centralnom Registru Privrednog Suda dokumenta i podatke za godišnju registraciju;
 4. dostavlja Centralnom Registru Privrednog Suda, u roku od sedam dana od dana usvajanja:
 - a. izmjene i dopune Statuta, odnosno prečišćeni i cjeloviti tekst Statuta;
 - b. izmjene drugih dokumenata i podataka koji se registruju;
 5. prati objavljivanje registrovanih dokumenata i podataka Društva u "Službenom listu RCG" i vodi računa o njihovoj usklađenosti sa tekstovima dostavljenim za registraciju i u slučaju nesaglasnosti preduzima odgovarajuće mjere;
 6. obezbjeđuje dostupnost opštih akata, odluka i finansijskih izveštaja na uvid akcionarima, organima društva, Revizoru, kao i ovlašćenim državnim organima, u skladu sa zakonom, ovim Statutom i odlukama organa Društva;
 7. odgovara pismenim putem na pismena pitanja akcionara u roku od 30 dana od dana dostavljanja pitanja.
- 2) Sekretar Društva vrši i druge poslove koje mu odrede Odbor direktora i Izvršni direktor.
- 3) Sekretar Društva može biti, od strane Odbora direktora ili Izvršnog Direktora, ovlašćen za zaključivanje ugovora koji su u vezi sa obavljanjem administrativnih poslova za koje je odgovoran.

Član 46
Imenovanje i mandat

- 1) Sekretara Društva imenuje Odbor direktora.
- 2) Sekretar Društva imenuje se na period od pet godina, uz mogućnost ponovnog imenovanja.
- 3) Za Sekretara Društva može biti imenovano lice koje, pored opštih, ispunjava i sledeće posebne uslove:
1. da ima najmanje VII stepen školske odnosno stručne spreme ekonomske ili pravne struke,
 2. da ima radno iskustvo od najmanje 3 godine u struci,
 3. da ima znanje i iskustvo potrebno za vršenje poslova koje obavlja Sekretar Društva.

5. REVIZOR

Član 47 Izbor revizora

- 1) Revizora Društva bira Skupština akcionara, na predlog Odbora direktora, za period koji ne može biti kraći od tri mjeseca niti duži od godinu dana.
- 2) Odluku o izboru Revizora Skupština donosi većinom glasova prisutnih akcionara.
- 3) Pravo predlaganja kandidata za Revizora Društva imaju akcionari koji imaju najmanje jednu desetinu akcionarskog kapitala Društva.
- 4) Odbor direktora, na osnovu odluke Skupštine, zaključuje ugovor sa Revizorom.
- 5) Revizor je dužan da izvrši reviziju godišnjih finansijskih izvještaja Društva, u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima i da o toj reviziji podnese izvještaj Skupštini akcionara.

VIII ZASTUPANJE I POTPISIVANJE DRUŠTVA

Član 48 Zastupanje

- 1) Društvo zastupaju pojedinačno Predsjednik Odbora direktora i Izvršni direktor, svaki u granicama svojih ovlašćenja, utvrđenih ovim Statutom i odlukom Odbora direktora.
- 2) Odbor direktora, na predlog Predsjednika Odbora direktora ili Izvršnog direktora, može dati ovlašćenje za zastupanje članu Odbora direktora ili Sekretaru Društva.

Član 49 Punomoćje

- 1) Predsjednik Odbora direktora i Izvršni direktor, u granicama svojih ovlašćenja, mogu dati pisano punomoćje za zastupanje.
- 2) Punomoćje može biti opšte ili ograničeno na određeni posao ili vrstu poslova.

Član 50 Potpisivanje

- 1) Društvo se potpisuje tako što lice ovlašćeno na zastupanje, uz naziv Društva, dodaje svoj potpis i naznačava zastupničko svojstvo. Na sve potpise stavlja se pečat saglasno članu 4 stav 6 ovog Statuta.
- 2) Odlukom Odbora direktora utvrđuje se potreba kolektivnog potpisivanja, odnosno slučajevi kada su neophodna dva potpisa.

IX OPŠTI AKTI DRUŠTVA

Član 51

- 1) Društvo ima opšte akte u skladu sa zakonom, odredbama ovog Statuta i odlukama nadležnih organa Društva.
- 2) Statut je najviši akt Društva koji donosi Skupština akcionara.
- 3) Druga opšta akta Društva moraju biti u skladu sa Statutom Društva.
- 4) Odbor direktora donosi sljedeća opšta akta:
 1. o unutrašnjoj organizaciji sa sistematizacijom,
 2. o kriterijumima za raspodjelu profita,
 3. o računovodstvu,
 4. o poslovnoj tajni,
 5. o rješavanju stambenih pitanja,
 6. o obrazovanju, stručnom usavršavanju i stipendiranju,
 7. o inovacijama, racionalizacijama i drugim oblicima tehničkih unapredjenja.
- 5) Odbor direktora donosi i druga opšta akta ukoliko obaveza njihovog donošenja proizilazi iz Zakona ili ukoliko nadje da pojedinu oblast poslovnih odnosa u Društvu treba urediti opštim aktom.
- 6) Opšta akta kojima se uređuju pitanja funkcionisanja telekomunikacionog saobraćaja donosi Izvršni direktor Društva.
- 7) Nacrte opštih akata priprema stručna služba Društva i dostavlja ih Izvršnom direktoru Društva. Izvršni direktor Društva, na osnovu nacrtu utvrđuje predlog opšteg akta za Odbor direktora.
- 8) Izmjene i dopune akta donose se na način i po postupku utvrđenom za njihovo donošenje.
- 9) Tumačenje odredaba opšteg akta daje organ koji ga je donio.
- 10) Opšti akt Društva objavljuje se isticanjem na oglasnoj tabli u sjedištu Društva, uz istovremeno dostavljanje potrebnog broja primjeraka organizacionim jedinicama Društva ili objavljivanjem u obliku službenog podliska Društva.
- 11) Opšti akt stupa na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja na neki od načina iz stava 10 ovog člana. Izuzetno, kad postoje razlozi utvrđeni u postupku donošenja, opšti akt stupa na snagu najranije danom donošenja odnosno objavljivanja.

X FINANSIJE I RASPODJELA PROFITA

Član 52 Finansijski izvještaji

- 1) Finansijska godina je kalendarska godina.
- 2) Društvo obavezno sastavlja izvještaj o poslovanju Društva u toku finansijske godine.
- 3) Kada na poslednji dan poslednje finansijske godine neto imovina Društva prema godišnjem izvještaju iznosi, ili bi nakon raspodjele profita akcionarima iznosila, manje od vrijednosti kapitala Društva zajedno sa rezervama koje se ne mogu raspoređivati prema zakonu, Društvo ne može vršiti raspodjelu profita akcionarima.
- 4) Iznos profita namijenjen za raspodjelu akcionarima ne može prelaziti iznos profita ostvaren na kraju poslednje finansijske godine, uvećan za prenijeti profit iz prethodne godine i raspoloživi iznos rezervi, umanjnjen za gubitke koji su prenijeti iz prethodne godine i za iznose određene za rezerve, u skladu sa zakonom i Statutom Društva.

Član 53

- 1) Dividenda je dio profita Društva koji se isplaćuje akcionarima na osnovu odluke Skupštine akcionara.
- 2) Dividende se, po pravilu, isplaćuju akcionarima u novcu, a mogu se isplatiti i u obliku akcija Društva ili drugih hartija od vrijednosti.
- 3) Odluka o isplati dividende, koju je donijela Skupština akcionara, predstavlja obavezu Društva prema njegovim akcionarima.

Član 54 Rezervni fond

- 1) Društvo ima obavezni rezervni fond u koji se svake godine od profita unosi najmanje 5%, dok fond ne dostigne iznos u visini od 10% od osnovnog kapitala.
- 2) Rezervni fond do visine iznosa utvrđenog u stavu 1 ovog člana služi isključivo za pokriće eventualnih gubitaka, a preko tog iznosa može se koristiti i za druge namjene, u skladu sa ovim Statutom.

Član 55 Pokrivanje gubitka

Skupština odlučuje o načinu pokrivanja gubitka na predlog Odbora direktora.

XI POSLOVNA TAJNA

Član 56 Obaveza donošenja opšteg akta

1) Odbor direktora donosi opšti akt kojim se naročito utvrđuje:

1. koje se isprave i podaci imaju smatrati poslovnom tajnom Društva, čije bi ođavanje neovlašćenom licu bilo protivno poslovanju Društva i štetilo interesima i poslovnom ugledu Društva i
2. koja su lica ovlašćena da saopštavaju drugim licima sadržaj isprava i podatke koji imaju značaj poslovne tajne Društva.

Član 57 Obaveza čuvanja poslovne tajne

1) Poslovnju tajnu Društva dužni su da čuvaju akcionari, članovi Odbora direktora, druga ovlašćena lica i zaposleni u Društvu, koji su na bilo koji način saznali sadržaj isprava ili podatke koji se smatraju poslovnom tajnom Društva.

2) Obaveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje ni pošto lica navedena u stavu 1 ovog člana izgube status na osnovu koga su odgovorna za čuvanje poslovne tajne Društva.

XII RESTRUKTURIRANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Član 58 Statusne promjene

1) O spajanju Društva sa drugim društvom, pripajanju drugom društvu ili podjeli Društva, pretvaranju u drugi oblik društva, na predlog Odbora direktora, odlučuje Skupština dvotrećinskom većinom akcija sa pravom glasa.

2) Predlog mora biti obrazložen i sadržati sve što je relevantno za donošenje odluke o statusnoj promjeni koja se namjerava provesti i mora se objaviti na odgovarajući način utvrđen zakonom.

Član 59 Prestanak Društva

1) Skupština odlučuje o prestanku Društva na obrazloženi predlog Odbora direktora. U tom slučaju se sprovodi postupak dobrovoljne likvidacije po važećim propisima.

2) Sredstva koja preostanu nakon podmiranja obaveza Društva i troškova sprovođenja postupka likvidacije, podijeliće se akcionarima srazmjerno broju akcija koje posjeduju.

XIII ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 60

- 1) Odbor direktora posebnim aktom uređuje pitanje zaštite životne sredine u vezi sa obavljanjem djelatnosti Društva.
- 2) Izvršni Direktor Društva je dužan da se stara o preduzimanju mjera kojima se sprečava povređivanje i ugrožavanje zdrave životne sredine obavljanjem djelatnosti Društva.
- 3) Odbor direktora utvrđuje sredstva kojima se obezbjeđuje zaštita i unapređenje životne sredine.

XIV IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Član 61

Pravo inicijative za izmjene i dopune Statuta

- 1) Izmjene i dopune Statuta donose se na način i po postupku koji je utvrđen za donošenje Statuta.
- 2) Pravo inicijative za izmjene odnosno dopune Statuta Društva imaju akcionari koji pojedinačno ili zajedno imaju akcije koje daju više od jedne desetine ukupnog broja glasova i Odbor direktora.
- 3) Akcionari svoje pravo inicijative ostvaruju tako što obrazloženi predlog za izmjenom i dopunom Statuta dostavljaju Odboru direktora. Na dalji postupak, primjenjuju se odgovarajuće odredbe ovog Statuta.
- 4) Kad Odbor direktora samostalno pokrene inicijativu, dostavlja ili na odgovarajući način stavlja na uvid obrazloženi predlog za izmjene odnosno dopune Statuta svim akcionarima, najmanje 15 dana prije održavanja Skupštine na kojoj će odlučivati o izmjeni odnosno dopuni Statuta.

XV TUMAČENJE ODREĐABA STATUTA

Član 62

U slučaju nejasnoća ili nesaglasnosti oko tumačenja Statuta, mjerodavno je tumačenje koje da Skupština. O tumačenju Statuta Skupština odlučuje na način propisan za donošenje, odnosno izmjene i dopune Statuta.

XVI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 63 Original Statuta

- 1) Originalom Statuta smatra se tekst Statuta koji je usvojen na Skupštini, čije sve stranice parafira predsjedavajući skupštine koja ga je donijela i potpiše ga.
- 2) Svojim potpisom na Statutu, predsjedavajući skupštine potvrđuje da je Statut donijet po propisanom postupku i da je izglasan u tekstu koji je objavljen. Isto važi i za izmjene i dopune Statuta.

Član 64 Stupanje na snagu

- 1) Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja. Smatra se da su akcionari o donošenju Statuta obaviješteni danom održavanja Skupštine na kojoj je Statut donesen.
- 2) Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut "Telekoma Crne Gore", A.D. Podgorica, usvojen na Skupštini akcionara 04.02.1999.godine, kao i Izmjene i dopune ovog akta od 18.06.2001. godine i 31.05.2002. godine.
- 3) Svi postojeći opšti akti Društva, koji nijesu u suprotnosti sa zakonom i ovim Statutom, primjenjuju se do donošenja novih.

Broj: 01-2355



PRIJAVA O PRODUŽENJU REGISTRACIJE
 AKCIONARSKOG JLI DRUŠTVA SA
 OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

ПРИТВРЕНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
 ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

примљено из руке _____ преко поште _____

дана 06.01.2017 Предато на пошту дана _____

препоручено дата _____

Грчки 9 PROD
 DRUŠTVA

Naziv društva
TELEKOM CRNE GORE A.D.
PODGORICA

поштом _____ преко поште _____

31

Ime i adresa svakog člana odbora direktora, izvršnog direktora i sekretara

Ime <u>PROF. DR.</u> <u>OLEG DBLADONIC</u>	Ime <u>TOMAS MORUAI</u>	Ime <u>DR. PAZ KUSTRA</u>
<u>PREDSJEDNIK O.D.</u>	<u>ČLAN O.D.</u>	<u>ČLAN O.D.</u>
Ime <u>ZOLTAN TISZAI</u>	Ime <u>JANOS WINKLER</u>	Ime <u>DR. DANKO PETER</u>
<u>ČLAN O.D.</u>	<u>ČLAN O.D.</u>	<u>ČLAN O.D.</u>
Ime <u>BLANKO CARIĆ</u>	Ime <u>MR. MILAN PEROUIC</u>	Ime <u>RATKA STREIGAR</u>
<u>ČLAN O.D.</u>	<u>IZVRŠNI DIREKTOR</u>	<u>SEKRETAR DRUŠTVA</u>

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Ime	Ime	Ime
MB	MB	MB
Adresa	Adresa	Adresa
Dužnost	Dužnost	Dužnost

Ovim podnošenjem prijava za produženje registracije akcionarskog društva - društva sa ograničenom odgovornošću (preznanje) prema odredbama Zakona o privrednim društvima

POTPIS OVLAŠĆENOG LICA

Sadržaj službeni i potrebiti registra Privrednog suda u Podgorici	Registarski broj ove prijave:
	Datum registracije:

Uputstvo

1. Formular popuniti ručno ili mašinski ili mašinski štampanim slovima, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja služi kao potvrda će biti ovjerena pečatom, sa datumom registracije i imaće registarski broj. Kopija će biti vraćena društvu odlučiti ili na adresu koja je navedena za prijem službene pošte.
3. Ovaj formular se koristi za produženje registracije akcionarskog društva i društva sa ograničenom odgovornošću. Koristiti dodatni primjerak formulara ako je potrebno više prostora da bi se naveli podaci o svim članovima uprave društva.
4. Ukoliko neko lice ne posjeduje matični broj navesti registarski broj njegove lične karte.
5. Ovaj formular se može lično dostaviti CRPS-u ili poslati na adresu ovlašćenog posrednika ili adresu:
Centralni registar Privrednog suda u Podgorici
IV Proleterske brigade 2
81000 Podgorica.
6. Adresa sudova i lica za posredovanje u registraciji koji su ovlašćeni od strane CRPS-a da primaju dokumente i prijave za registraciju su:
ličnolji koji se naknadno unose)
7. Taksa koje se plaća za produženje ovog formulara iznosi Euro



Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI
PROMJENE PODATAKA**

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj

4 - 0000618 / 008

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

TELEKOM CRNE GORE-AKCIONARSKO DRUŠTVO PODGORICA

registrovalo promjenu podataka dana 06.07.2005 u 12:30 sati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao

AKCIONARSKO DRUŠTVO

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 07.07.2005

Prilivats potvrda 07.07.2005

R. Stupar

CRPS
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **4 - 0000618 / 008**

Datum registracije promjene: 06.07.2005 Matični broj: 02289377
Stari registarski broj: I-17542-00
Sjedište uprave društva: UL.KRALJA NIKOLE BR.2 PODGORICA
Adresa za prijem službene pošte: UL.KRALJA NIKOLE BR.2 PODGORICA
Šifra djelatnosti: 64200 Telekomunikacije
Datum donošenja osnivačkog akta: 28.10.1998
Datum donošenja Statuta: 19.07.2002 Datum promjena Statuta: 29.06.2005

Lica u društvu:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Ime i prezime: **OLEG OBRADOVIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo: CRNOGORSKO

sa

Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaj: **ČLAN UO CRNOGORSKE KOMERCIJALNE BANKE -PODGORICA**

Svojstvo: **Sekretar**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Ime i prezime: **RATKA STRUGAR**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

sa

Svojstvo: **Izvršni direktor**

Ovlašćenje: *pojediinačno*

Ime i prezime: **MR.MILAN PEROVIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

4 - 0000618 / 008

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **TOMAS MORVAJ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo: **MAĐARSKO**

SA

Članstvo u drugim odborima
direktora, članstvo u
drugim društvima ili
upravljački položaj

MACEDONSKITELEKOMUNIKACIJA D., STONEBRIDGE COM. A.D., TELEMACE DONIA A.D., M
A.D.

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **DR. PAL KUSTRA**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo: **MAĐARSKO**

SA

Članstvo u drugim odborima
direktora, članstvo u
drugim društvima ili
upravljački položaj

TELEMACE DONIA A.D.

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **ZOLTAN TISZAI**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo: **MAĐARSKO**

SA

Članstvo u drugim odborima
direktora, članstvo u
drugim društvima ili
upravljački položaj

MACEDONSKITELEKOMUNIKACIJA D., STONEBRIDGE COMMUNICATION A.D., T-SYSTEM
HUNGARY

4 - 0000618 / 008

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Ime i prezime: **JANOS WINKLER**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo: MAĐARSKO

Članstvo u drugim odborima
direktora, članstvo u
drugim društvima ili
upravljački položaj

MOBIMAKA A.D.

SA

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Ime i prezime: **DR. PETER DANKO**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo: MAĐARSKO

Članstvo u drugim odborima
direktora, članstvo u
drugim društvima ili
upravljački položaj

ČLAN ODBORA DIREKTORA " AUTOVOJVODINA" N.SAD, ČLAN ODBORA DIREKTORA
"YUREN" N.SAD

SA

Svojstvo: **Član menadžment komiteta**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Ime i prezime: **OLEG OBRADOVIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

SA

4

4 - 0000618 / 008

Svojstvo: **Član menadžment komiteta**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Ime i prezime: **MR. MILAN PEROVIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

sa

Svojstvo: **Član menadžment komiteta**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Ime i prezime: **MR. MIODRAG IVANOVIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

sa

Svojstvo: **Član menadžment komiteta**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Ime i prezime: **SLAVOLJUB POPADIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

sa

Svojstvo: **Član menadžment komiteta**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Ime i prezime: **ALEKSANDAR MIJAČ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

sa

Svojstvo: **Član menadžment komiteta**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Ime i prezime: **BELA VARADI**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

sa

4 - 0000618 / 008

Svojstvo: **Član menadžment komiteta**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **ANDRAS DUNAI**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

sa

Svojstvo: **Član menadžment komiteta**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **PETE SZABO**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

sa

Svojstvo: **Član menadžment komiteta**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **ZSOLT KOZMA**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša: ZB 746092

sa

Svojstvo: **Predsjedavajući menadžment komiteta**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: **OLEG OBRADOVIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

sa

Svojstvo: **Revizor**

Naziv: **P.J. PREDUZEĆE ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I
KONSALTING USLUGE "PRICEWATERHOUSECOOPERS" PODGORICA**

Adresa: UL. SLOBODE 61/II PODGORICA

Matični broj ili br. pasoša: 17147862

4 - 0000618 / 008

Finansijski izvještaj za godinu 2002 Finansijski izvještaj za godinu 2003

M.P.


LJILJANA ŠOŠKIĆ

PRAVNA POUKA Ovaj akt je konačan. Protiv istog može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom RCG, u roku od 30 dana od dana prijema potvrde.

4-0000618/008



ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено из руке _____ преко поште _____

дана 09.11.05 у _____ преко поште _____ 64

препаручени дана _____

Број _____ Број прилога _____ Прилог _____ Текст ЕУР _____

Број: 02-11089

Датум: 9.11.2005.

ПРИВРЕДНИ СУД
Centralni registar
n/r registratoru

Podgorica

Poštovani,

Prilikom sačinjavanja prečišćene verzije Statuta Internet d.o.o., kao i prilikom prevoda izvorne verzije na engleskom jeziku, došlo je do ispuštanja iz teksta odrednice da je Odbor direktora Telekom Crne Gore u **funkciji Skupštine Internet d.o.o.**, kao osnivača.

S toga, prilažemo Statut Internet d.o.o. u identičnoj sadržini, odnosno verziji koja je i predata ovom sudu, sa samo jezičkim dodatkom - pojašnjenjem, da je Odbor direktora Telekom Crne Gore (osnivač), u **funkciji Skupštine Internet d.o.o.**

Zahvaljujem na korektnosti.

Srdačno,

Patka Strugar

Patka Strugar
Sekretar Telekom Crne Gore a.d.



INTERNET CRNA GORA D.O.O.
Odbor Direktora Telekom Crna Gora a.d.
u funkciji Generalne Skupštine Internet

STATUT
D.O.O. za realizaciju i eksploataciju Internet projekta
"INTERNET Crna Gora"d.o.o., Podgorica

Podgorica, 27. maj 2005.

Na osnovu člana 68 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br. 6/2002), Vlasnik društva sa ograničenom odgovornošću za realizaciju i eksploataciju Internet projekta "INTERNET Crna Gora"d.o.o. Podgorica, Odbor Direktora Telekoma Crne Gore u funkciji Generalne Skupštine, na drugom redovnom sastanku održanom dana 27.05.2005 godine, je donio

STATUT
D.O.O. za realizaciju i eksploataciju Internet projekta
"INTERNET Crna Gora"d.o.o., Podgorica

OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

"INTERNET CRNA GORA" d.o.o. za realizaciju i eksploataciju Internet projekta Podgorica, je osnovano kao društvo sa ograničenom odgovornošću (u daljem tekstu: Društvo) i upisano u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici pod registarskim brojem 5-0085343/002.

Član 2.

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme i traje sve dok postoje ekonomski, zakonski i ostali uslovi za njegovo postojanje i obavljanje djelatnosti.

DRUŠTVO I SJEDIŠTE

Član 3.

Naziv Društva je: "INTERNET Crna Gora", D.O.O. za realizaciju i eksploataciju Internet projekta, Podgorica, ul. Vučedolska, broj 13.

Skraćeni naziv Društva je: "INTERNET-CG", d.o.o. Podgorica.

Član 4.

Sjedište Društva je u Podgorici, ul. Vučedolska, broj 13.

Član 5.

Društvo i sjedište Društva može mijenjati samo Vlasnik.

Član 6.

Društvo ima svoj pečat.

Pečat Društva je okruglog oblika, prečnika 30 mm sa tekstom po obodu: D.O.O. za realizaciju i eksploataciju Internet projekta, Podgorica, a u sredini je naziv "INTERNET Crna Gora".

Član 7.

Društvo ima svoj štambilj.

Štambilj Društva je pravougaonog oblika, dimenzija 46 mm x 15 mm, koji sadrži upisani skraćeni naziv Društva i uobičajene administrativne oznake.

Broj pečata, način čuvanja i njihovu upotrebu utvrđuje Odbor direktora Telekoma Crne Gore u funkciji Skupštine Internet Crna Gora d.o.o. posebnom odlukom.

Član 8.

Društvo ima svoj znak. Logo i znak utvrđuje Odbor Direktora Telekoma Crne Gore u funkciji Skupštine Internet Crna Gora d.o.o.

DJELATNOST DRUŠTVA

Član 9.

Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:

- 22330 Reprodukција računarskih mašina
- 30020 Proizvodnja računarskih mašina i druge opreme za obradu podataka
- 32100 Proizvodnja elektronskih komponenata
- 33200 Proizvodnja kontrolnih i mjernih instrumenata i aparata osim opreme za upravljanje u industrijskim procesima
- 33300 Proizvodnja opreme za upravljanje u industrijskim procesima
- 51430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima
- 51640 Trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom (trgovina na veliko računarima i perifernom opremom)
- 52610 Trgovina na malo u prodavnicama koje poštom dostavljaju naručenu robu
- 52630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica
- 64200 Telekomunikacije
- 71330 Iznajmljivanje kancelarijskih mašina i opreme, uključujući i kompjutere
- 72100 Pružanje savjeta u vezi sa kompjuterskom opremom
- 72200 Pružanje savjeta i izrada kompjuterskih programa
- 72300 Obrada podataka
- 72400 Izgradnja baze podataka
- 72500 Oправка i održavanje kancelarijskih računskih i računarskih mašina
- 72600 Ostale aktivnosti u vezi sa kompjuterima

74140 Konsalting i menadžment poslovi;
74203 Inženjering
74401 Organizovanje sajmova
74402 Ostale reklamne i propagandne usluge

Član 10.

Društvo može zaključivati ugovore i obavljati druge poslove prometa robe i usluga u okviru djelatnosti upisanih u sudski registar. Izuzetno, Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe djelatnosti upisanoj u sudski registar, koje se uobičajeno obavljaju uz te djelatnosti, u manjem obimu ili povremeno.

Član 11.

Društvo obavlja i razvija svoju djelatnost razvijanjem i unapređivanjem poslovnih veza sa stranim i domaćim partnerima, uključujući i trajne kooperantske odnose.

Član 12.

Društvo može promijeniti djelatnost odlukom Vlasnika društva.

ODGOVORNOST ZA OBAVEZE

Član 13.

Društvo u pravnom prometu može zaključivati ugovore i vršiti druge poslove i radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti i u prometu istupati u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za tuđi račun, i u tuđe ime i za tuđi račun. Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom. Vlasnik snosi rizik poslovanja Društva do visine svog uloga.

Član 14.

Vlasnik odgovara za obaveze Društva u slučajevima i pod uslovima propisanim Zakonom. Kada postoji zloupotreba ograničene odgovornosti ili teža povreda odredbi o društvu sa ograničenom odgovornošću sud može utvrditi neograničenu odgovornost jednog ili više vlasnika društva sa ograničenom odgovornošću.

OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA I PROMJENA KAPITALA

Član 15.

Ukupan osnovni kapital Društva iznosi 985.494,10 Evra (devet stotina osamdeset pet hiljada i četiri stotine devedeset četiri Evra i deset centi).

Član 16.

Društvo može tokom vremena povećati kapitala odlukom Vlasnika Društva. Povećanje kapitala Društva stupa na snagu danom upisa u registar. Rezerve i neraspoređena dobit ne mogu se pretvoriti u kapital ako Društvo posluje sa gubitkom.

Član 17.

Kapital društva smanjuje se na način propisan Zakonom.

PRENOS UDJELA

Član 18.

U slučaju prenosa udjela, lice koje prenosi i lice koje prima udio biće neograničeno solidarno odgovorni društvu za obaveze koje nosi članstvo u društvu.

Udio se prenosi ugovorom u pismenom obliku.

ORGANIZACIJA DRUŠTVA I STATUS ORGANIZACIONIH JEDINICA

Član 19.

Vlasnik odlučuje o organizaciji u skladu sa ovim Statutom i drugim opštim aktima Društva, kao i u skladu sa uslovima i procesom rada.

Član 20.

Radi ostvarivanja što boljih rezultata u izvršavanju poslova iz svog djelokruga, Društvo organizuje rad po organizacionim jedinicama Društva.

Jedinice Društva iz stava 1. ovog člana mogu biti:

1. radna, odnosno poslovna jedinica,
2. sektor (direkcija, služba itd.) i
3. predstavništvo u zemlji i inostranstvu.

Jedinice Društva osnivaju se odlukom Odbora Direktora Telekomu Crne Gore u funkciji Skupštine Internet Crna Gora d.o.o.

Odlukom Odbora Direktora Telekomu Crne Gore u funkciji Skupštine Internet Crna Gora d.o.o., na Menadžment komitet (MC), kao organ Vlasnika, može se prenijeti odlučivanje o pitanjima iz st. 1 i 2 ovog člana.

Član 21.

Unutrašnja organizacija Društva, odnosno dijela Društva, kao i struktura i sastav menadžmenta i administracije, se jasno uređuju opštim aktom koji na predlog Izvršnog Direktora, donosi Odbora Direktora Telekomu Crne Gore u funkciji Skupštine Internet Crna Gora d.o.o. ili drugo ovlašćeno tijelo ili lice na osnovu člana 20. ovog Statuta.

ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 22.

Društvo kolektivno zastupaju izvršni direktor i članovi Odbora direktora Telekomu Crne Gore AD u funkciji Skupštine Internet Crna Gora d.o.o. kao vlasnika u skladu sa odlukom Odbora direktora vlasnika.

Odbor direktora vlasnika može prenijeti ovlašćenja za zastupanje na članove Menadžment komiteta osnivača ili na neko drugo lice ili organ.

Menadžment komitet osnivača ili drugo ovlašćeno lice ili organ, u skladu sa odlukom Odbora direktora osnivača može, u okviru svog djelokruga, prenijeti ovlašćenje za zastupanje na drugo lice u Društvu”

Član 23.

Izvršni direktor Društva može, u okviru svojih ovlašćenja, dati drugom licu pismeno punomoćje za zaključenje ugovora i preduzimanje određenih pravnih radnji, uz saglasnost Odbora Direktora.

Ovlašćenje punomoćnika može biti opšte ili ograničeno na određeni posao ili vrstu poslova, s tim da ta ograničenja imaju dejstva prema trećem licu samo ako je ono za njih znalo ili moralo znati.

ORGANI DRUŠTVA

Član 24.

Organi Društva su:

1. Skupština Društva i
2. Izvršni direktor (CEO)

Član 25.

Organi društva su ovlašćeni da, u okviru svog djelokruga ,u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i ovim statutom, prenose ovlašćenja za zastupanje i druge poslove iz svog djelokruga na druga lica ili organe.

OVLAŠĆENJE I OBAVEZE ODBORA DIREKTORA TELEKOMA CRNE GORE U FUNKCIJI SKUPŠTINE INTERNET CRNA GORA D.O.O.

Član 26.

Odbor Direktora Telekoma Crne Gore u funkciji Skupštine Internet Crna Gora d.o.o. je odgovoran za upravljanje Društvom direktno i preko Izvršnog Direktora i menadžmenta u cjelini i ima puno ovlašćenje da donosi odluke i preduzima aktivnosti koje smatra korisnim za postizanje i implementaciju svrhe predmeta poslovanja Društva.

Odbor Direktora Telekoma Crne Gore u funkciji Skupštine Internet Crna Gora d.o.o. je naročito ovlašćen , ali ne i ograničen da:

1. utvrđuje poslovnu politiku i strategiju poslovanja Društva,
2. prati aktivnost menadžmenta i administracije i osigurava implementaciju usvojene poslovne politike Društva,
3. osigurava da društvo ima adekvatan sistem interne kontrole, kako operativne tako i finansijske,
4. imenuje i razrješava Izvršnog Direktora Društva,
5. donosi opšta akta Društva,
6. utvrđuje unutrašnju organizaciju, strukturu menadžmenta i administracije društva, na predlog Izvršnog direktora,
7. odlučuje o otvaranju predstavništava Društva,
8. usvaja godišnje biznis planove,
9. donosi investicione odluke,
10. odlučuje o kreditnim zaduženjima Društva i odobravanju depozita,
11. donosi Poslovnik o svom radu,
12. imenuje komisije i radna tijela za izvršenje određenih poslova.
13. donosi Statut i izmjene i dopune Statuta Društva
14. donosi odluku o raspodjeli profita
15. donosi odluku o povećanju ili smanjenju kapitala društva utvrđenog Statutom
16. donosi odluku o dobrovoljnoj likvidaciji Društva, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka
17. odobrava procjenu nenovčanog uloga
18. odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim zakonom i Statutom Društva
19. odobrava putovanja u zemlji i inostranstvu

Odlukom Odbora Direktora, na Menadžment komitet (MC) organ Vlasnika ili na drugo tijelo ili lice, može se prenijeti odlučivanje o pitanjima iz djelokruga rada Odbora Direktora Vlasnika.

Odbor Direktora Telekomu Crne Gore u funkciji Skupštine Internet Crna Gora d.o.o. za vrijeme obavljanja svoje dužnosti kao predstavnika Vlasnika u Internetu CG. će obavljati istu u skladu sa Poslovníkom Odbora Direktora Telekomu Crne Gore u funkciji Skupštine Internet Crna Gora d.o.o.

Poslovníkom o radu Odbora Direktora bliže će se odrediti način i djelokrug rada njegovog Vlasnika.

IZVRŠNI DIREKTOR DRUŠTVA

Član 27.

Izvršni direktor je obavezan izvršni organ Društva.

Odbor Direktora Telekomu Crne Gore u funkciji Skupštine Internet Crna Gora d.o.o. imenuje i razrješava Izvršnog direktora.

Prilikom postavljanja izvršnog direktora, Odbor Direktora Telekomu Crne Gore u funkciji Skupštine Internet Crna Gora d.o.o. je dužan da vodi računa o stručnosti, ugledu i uspješnosti u radu lica koje se postavlja na ovu funkciju.

Za Izvršnog direktora može biti imenovano lice koje ispunjava sledeće uslove:

- da ima završen VII stepen stručne spreme ekonomskog, pravnog ili tehničkog smjera,
- da ima najmanje tri godine radnog iskustva u struci,
- da poznaje jedan strani jezik,
- da ne postoje zakonske smetnje.

Član 28.

Članovi Odbora Direktora Telekomu Crne Gore u funkciji Skupštine Internet Crna Gora d.o.o. sa izvršnim direktorom zaključuju poseban ugovor kojim se utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti Izvršnog direktora, kao i uslovi za prestanak funkcije prije isteka roka utvrđenog ugovorom.

Izvršni direktor je dužan da izvršava i sprovodi odluke Odbora Direktora Telekomu Crne Gore u funkciji Skupštine Internet Crna Gora d.o.o. i vodi tekuće poslovanje Društva.

Izvršni direktor je dužan da postupa sa pažnjom dobrog privrednika.

Član 29.

Izvršni direktor je naročito ovlašćen, ali ne i ograničen da:

1. organizuje proces rada Društva,
2. se stara i odgovara za zakonitost rada Društva, u granicama svojih

- ovlaštenja,
3. upravlja imovinom i raspolaze fondovima Društva, u skladu sa zakonom i odlukama Odbora Direktora Telekomu Crne Gore u funkciji Skupštine Internet Crna Gora d.o.o., odnosno odlukom drugog lica ili tijela koje je Odbor Direktora Telekomu Crne Gore ovlastio),
 4. priprema i predlaže biznis planove i odobrava tekuće planove i programe rada i mjere za implementaciju planova,
 5. predlaže strukturu i sastav menadžmenta, administracije društva i sistematizaciju radnih mjesta,
 6. predlaže unutrašnju organizaciju Društva,
 7. odlučuje o zapošljavanju lica u Društvu, zaključuje ugovore o radu, odlučuje o disciplinskoj odgovornosti zaposlenih i vrši druge poslove iz oblasti radnih odnosa u skladu sa zakonom,
 8. formira po potrebi stručni savjetodavni odbor, radne grupe, stručne timove i komisije za izvršavanje određenih zadataka,
 9. učestvuje u sastancima Odbora Direktora Telekomu Crne Gore u funkciji Skupštine Internet Crna Gora d.o.o., u skladu sa Statutom i zakonom.

Član 30.

Izvršni Direktor Društva može određene dužnosti prenijeti na druga lica iz Društva u skladu sa zakonom i odlukom Odbor Direktora Telekomu Crne Gore u funkciji Skupštine Internet Crna Gora d.o.o., odnosno odlukom drugog lica ili tijela koje je Odbor Direktora Telekomu Crne Gore ovlastio.

Član 31.

Izvršni direktor može biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata u skladu sa ugovorom i odlukom Odbora Direktora.

FINANSIJE I RASPODJELA PROFITA

Član 32.

Finansijska godina je kalendarska godina.

Društvo obavezno sastavlja izvještaj o poslovanju u toku finansijske godine. Kada na poslednji dan poslednje finansijske godine neto imovina Društva prema godišnjem izvještaju iznosi, ili bi nakon raspodjele profita Vlasniku iznosila manje od vrijednosti kapitala Društva zajedno sa rezervama koje se na mogu raspoređivati na osnovu zakona, Društvo ne može vršiti raspodjelu profita Vlasniku.

Iznos profita namijenjen za raspodjelu Vlasniku ne može prelaziti iznos profita ostvaren na kraju poslednje finansijske godine, uvećan za prenijeti profit iz prethodne godine i raspoloživi iznos rezervi, umanjen za gubitke koji su prenijeli iz prethodne godine i za iznose određene za rezerve, u skladu sa zakonom i Statutom Društva.

Član 33.

Dividenda je dio profita Društva koji se isplaćuje njegovom Vlasniku na osnovu odluke Vlasnika Društva.

FONDOVI I REZERVE

Član 34.

Društvo formira fondove i rezerve u skladu sa zakonom i potrebama poslovanja i razvoja Društva.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 35.

Zaštita životne sredine uređuje se posebnim aktom kojeg donosi Odbor Direktora Telekom Crne Gore u funkciji Skupštine Internet Crna Gora d.o.o. Odbor Direktora Telekom Crne Gore u funkciji Skupštine Internet Crna Gora d.o.o. utvrđuje sredstva kojima se obezbeđuje zaštita životne sredine.

STATUSNE PROMJENE DRUŠTVA

Član 36.

Statusne promjene Društva, u skladu sa zakonom, su sljedeće:

1. podjela na 2 ili više posebnih društava,
2. spajanje sa drugim privrednim društvima,
3. promjena organizacionog oblika.

PRESTANAK DRUŠTVA

Član 37.

Društvo prestaje sa radom na način i pod uslovima predviđenim važećim propisima.

POSLOVNA TAJNA

Član 38.

Poslovnom tajnom smatraju se ona dokumenta i informacije čije bi otkrivanje neovlašćenim licima, zbog njihovog značaja i prirode, bilo protivno interesima Društva.

Odbor Direktora Telekom Crne Gore u funkciji Skupštine Internet Crna Gora d.o.o. posebnim aktom propisuje koja se dokumenta i informacije smatraju poslovnom tajnom i na koji način se obezbeđuje čuvanje poslovne tajne.

OSTALE ODREDBE

Član 39.

Društvo u svom sjedištu vodi sledeću evidenciju i dokumentaciju:

- a). knjigu zapisnika,
- b). knjigovodstvo koje se vodi u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima (IAS),
- c). kopiju svakog instrumenta kojim se uspostavlja ili evidentira neki pravni teret na imovini društva,
- d). spisak Vlasnika društva,
- e). spisak ugovora koje su sa društvom zaključili Vlasnici, odnosno ugovora u kojima Vlasnici imaju interes

Član 40.

Statut je osnovni opšti akt Društva koji donosi Odbor Direktora Vlasnika. Drugi opšti akti Društva moraju biti u skladu sa Statutom Društva. Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu danom registracije.

Član 41.

Izmjene i dopune Statuta donose se na način i po proceduri koja je predviđena za njihovo donošenje.

PRELAZNE ODREDBE

Član 42.

Svi postojeći opšti akti koji nisu u suprotnosti sa zakonom i ovim Statutom primjenjivaće se do donošenja novih opštih akata.

Član 43.

Ovaj Statut stupa na snagu danom registracije u CRPS-u (Centralnom registru Privrednog suda) i objavljuje se na oglasnoj tabli Društva.

Broj:954/4

**Odbor Direktora Telekom Crne Gore
u funkciji Skupštine osnivača
Predsjednik,
Prof dr Oleg Obradović**



[Handwritten signature of Prof. dr Oleg Obradović]

FORMULAR ZA REGISTRACIJU
AKCIONARSKO DRUŠTVO

Примљено из руке _____ Трећа посета _____

дане 06.07.2005 године на основу дана _____

препоручено дана _____

Form 4 AD CRPS

Свој: 475 Број предјеректа _____ прилога: Тахта ЕУР _____

ПОЧЕТНА REGISTRACIJA []
ПРОМЈЕНА ПОДАТАКА []

1. Naziv akcionarskog društva	Telekom Crne Gore a.d. Podgorica		
2. Podaci o Ugovoru o osnivanju sa eventualnim dopunama	Datum kada je zaključen ugovor o osnivanju: Datum dopuna ugovora:		
3. Podaci o Statutu i eventualnim dopunama	Datum donošenja Statuta:	Datum imoženja promjena u Statutu: <u>29.06.2005</u>	
4. Podaci o članovima odbora direktora:	1. Ime <u>PROF. DR. OLEG DREBANOVIĆ</u>	1. Ime <u>MR. MILAN PERLOVIĆ</u>	1. Ime <u>MR. MIRONAS IVANOVIĆ</u>
1) lično ime 2) adresa 3) prethodno ime (ako je primijenjeno) 4) datum i mjesto rođenja 5) matični broj 6) državljanstvo 7) zanimanje 8) članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima 9) mjesto registracije ili društava 10) pristanak na imenovanje	2. Adresa	2. Adresa	2. Adresa
	6. Državljanstvo:	6. Državljanstvo:	6. Državljanstvo:
	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:
	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:
	9. Mjesto registracije ili društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije ili društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije ili društava (ako nije u Crnoj Gori)
	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)

1. Ime Stamboljević Porrić	2. Adresa BANKA BEOGRADSKA I BEOGRADSKA I BEOGRADSKA I
1. Ime ALEKSANDAR RUKIĆ	2. Adresa BEOGRADSKA I BEOGRADSKA I BEOGRADSKA I
1. Ime Bela Vračić	2. Adresa BEOGRADSKA I BEOGRADSKA I BEOGRADSKA I



7. Zanimanje:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	9. Mjesto registracije (ili društvo (ako nije u Crnoj Gori))	10. Saglasnost sa inoovršajem (popis)
7. Zanimanje:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	9. Mjesto registracije (ili društvo (ako nije u Crnoj Gori))	10. Saglasnost sa inoovršajem (popis)
7. Zanimanje:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	9. Mjesto registracije (ili društvo (ako nije u Crnoj Gori))	10. Saglasnost sa inoovršajem (popis)
5. Sjedilište ucrane društva (ako je sjedište) (ako je došlo do promjene adrese):	6. Adresa za primanje poštom (ili nova adresa ako je došlo do promjene adrese):	7. Rok za koji je društvo osnovano	8. Sifra državnosti
9. Liko ime i adresa ekr. c. i. društva, izvršnog direktora i revizora sa njihovom saglasnošću za inoovršaj:	Adresa i MB	Ime sekretara društva	Ime izvršnog direktora
9. Liko ime i adresa ekr. c. i. društva, izvršnog direktora i revizora sa njihovom saglasnošću za inoovršaj:	Adresa i MB	Ime izvršnog direktora	Ime izvršnog direktora
9. Liko ime i adresa ekr. c. i. društva, izvršnog direktora i revizora sa njihovom saglasnošću za inoovršaj:	Adresa i MB	Ime izvršnog direktora	Ime izvršnog direktora

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

	1. Ime <i>Andras Dunai</i>	1. Ime <i>Peter Szabo</i>	1. Ime <i>Zsolt Koszta</i>
	2. Adresa <i>1075 Budapest Madách téri utca 12</i>	2. Adresa <i>500 The Esplanade #604 Venice 37885</i>	2. Adresa <i>Jawara n. 30 1029 Budapest</i>
	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)
[Redacted]			
	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:
	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:
	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)
	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)
5. Sjedište uprave društva ili novo sjedište (ako je došlo do promjene adrese)	Adresa:		
6. Adresa za prijem službene pošte ili nova adresa ako je došlo do promjene adrese	Adresa:		
7. Rok na koji je društvo osnovano			
8. Šifra djelatnosti			
9. Lično ime i adresa sekretara društva, izvršnog direktora i revizora sa njihovom saglasnošću za imenovanje.	Ime sekretara društva <i>R. Kruger</i> Adresa i MB	Ime izvršnog direktora  Adresa i MB	Ime revizora društva <i>Paicevaitehouse cooperatives P.J. Podgorica</i> Adresa i MB <i>P.C. KRUSEVAC Zinski trg 50 81 000 M.B.</i> Saglasnost sa imenovanjem (potpis)

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>10. Izjava o ovlaštenju lica da zastupaju društvo u odnosima sa trećim licima (označiti da li je ovlaštenje kolektivno ili pojedinačno)</p>	<p>Sekretar društva je ovlašten da djeluje POJEDINAČNO <input type="checkbox"/> ili KOLEKTIVNO <input type="checkbox"/> SA (naznačiti jedan)</p> <hr/> <p>Izvršni direktor je ovlašten da djeluje POJEDINAČNO <input type="checkbox"/> ili KOLEKTIVNO <input type="checkbox"/> SA (naznačiti jedan)</p> <hr/> <p>Članovi Odbora su ovlašćeni da djeluju POJEDINAČNO <input type="checkbox"/> ili KOLEKTIVNO <input type="checkbox"/> SA (naznačiti jedan)</p> <hr/>
<p>11. Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija</p>	<p>Navedi broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz ovaj formular.</p> <p>Rješenje priloženo: DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/></p>
<p>12. Rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije</p>	<p>Navedi broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz ovaj formular.</p> <p>Rješenje priloženo: DA <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/></p>
<p>13. Ime, potpis i MB ovlaštenog lica</p>	
<p>Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici</p>	<p>Registar Podgorica</p> <p>Datum registracije:</p> <p>Broj i datum objavljivanja "Službenog lista RCG"</p>

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici

Dana: 06.07.2005

OGLAS

Dana 06.07.2005, pod registarskim brojem 4-0000618/008 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva TELEKOM CRNE GORE-AKCIONARSKO DRUŠTVO PODGORICA. Odlukom Odbora direktora od 12.04.2005.god. imenuju se članovi odbora komiteta Obradović Oleg, Perović Milan, Ivanović Miodrag, Popadić Slavoljub, Mijač Aleksandar, Varadi Bela, Dunai Andras, Szabo Pete I Kozma Zsolt I Obradović Oleg se imenuje za predsjedavajućeg menadžment komiteta. Odlukom Skupštine akcionara od 29.06.2005.god. razrješava se revizor Deloitte & Touche, a imenuje se P.J. "Pricewaterhousecoopers" Podgorica. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u54629

SP. 07.07.05
MV



Telekom Crne Gore a.d. Podgorica
- ODBOR DIREKTORA -

ODLUKA
O
FORMIRANJU UPRAVNOG ODBORA I USVAJANJU NJEGOVOG PRAVILNIKA O
RADU I ODABIRU NJегоVIH ČLANOVA

Podgorica, april 2005.

U skladu sa članom 36 paragraf 2 tačka 6 Statuta Telekom Crne Gore a.d., Podgorica, Odbor direktora Telekom Crne Gore a.d., Podgorica, na predlog Izvišnog direktora, na sjednici održanoj 12. aprila 2005. godine, donio je sljedeću

Odluku o formiranju Upravnog odbora i usvajanju njegovog pravilnika o radu i odabiru njegovih članova

Član 1

Odbor direktora Telekom Crne Gore a.d., Podgorica ovim uspostavlja Upravni odbor Telekom Crne Gore u skladu sa njegovim Pravilnikom o radu.

Član 2

Upravni odbor ima sopstvene dužnosti i ovlašćenja delegirana od strane Odbora direktora i regulisana njegovim Pravilnikom o radu.

Član 3

Upravni odbor Izvještava Odboru direktora o statusu i radu MATAV grupe na svakom sastanku Odbora.

Član 4

Odbor direktora Telekom Crne Gore a.d., Podgorica ovim usvaja Pravilnik o radu Upravnog odbora u formi priloženoj uz ovaj document kao Aneks 1.

Član 5

Članovi Upravnog odbora - u skladu sa svojim Pravilnikom o radu - biće:

- Gospodin Oleg Obradović
- Gospodin Milan Perović
- Gospodin Dunai András
- Gospodin Váradi Béla
- Gospodin Kozma Zsolt
- Gospodin Pete Szabo
- Gospodin Aleksandar Mijac
- Gospodin Miodrag Ivanović
- Gospodin Slavoljub Popadić

Član 6

Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

Broj: 02-3642/7



Predsjednik
Odbora direktora,
Prof. dr Oleg Obradović

12

Na osnovu člana 36 Zakona o privrednim društvima, člana 19 Statuta Telekom Crne Gore a.d. i Odluke o sazivanju i utvrđivanju Dnevnog reda Redovne godišnje Skupštine akcionara, broj: 02-5072 od 27.05.2005. godine, Odbor direktora Telekom Crne Gore a.d., saziva

REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA TELEKOM CRNE GORE A.D.

za dan 29.06.2005. godine (srijeda), sa početkom rada
u 12,00 časova, u Podgorici - Kulturno informativni centar
»Budo Tomović« (Dom omfadinе), ul. 19. decembar bb

sa sljedećim

Dnevni red

- 1) Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:
 - predsjedavajućeg Skupštine,
 - verifikacione komisije,
 - zapisničara i
 - ovjerivača zapisa,
- 2) Usvajanje Zapisnika sa III vanredne Skupštine akcionara Telekom Crne Gore a.d. Podgorica, od 6.04.2005. godine;
- 3) Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Telekom Crne Gore a.d. Podgorica;
- 4) Donošenje Odluke o usmjeravanju sredstava iz neto profita za 2004;
- 5) Razmatranje Izvještaja revizora;
- 6) Donošenje Odluke o izboru revizora.

Skupština se može održati ukoliko joj prisustvuju akcionari koji posjeduju više od 1/4 od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, lično ili preko ovlašćenog punomoćnika.

Identifikacija akcionara dokazuje se ličnom ispravom (lična karta, pasoš itd.).

Finansijski izvještaji za godinu završenu na dan 31. decembra 2004. godine i izvještaj revizora staviće se na uvid akcionarima u poslovnoj zgradi Društva, na Željezničkoj stanici, ul. Orahovačka bb, počev od 30.05.2005. godine, svakog radnog dana od 7,30 do 15,30 časova, a ostali materijali za Skupštinu staviće se na uvid akcionarima u istim prostorijama i istom terminu, 15 dana prije održavanja Skupštine, kao i na sam dan održavanja Skupštine, u prostorijama KIC-a »Budo Tomović« - Podgorica.

Akcionari ili njihovi punomoćnici koji namjeravaju da prisustvuju Skupštini akcionara dužni su da se prijave Sekretaru Društva, najkasnije 2 (dva) časa prije održavanja Skupštine radi identifikacije i evidencije, u prostorijama Kulturno-informativnog centra «Budo Tomović», Podgorica.

U slučaju potrebe, može se odrediti drugi prostor za održavanje Skupštine, o čemu će se akcionari obavijestiti na dan održavanja Skupštine.

ODBOR DIREKTORA



Predsjednik,
Prof. dr Oleg Obradović

[Handwritten signature]

Telekom Crne Gore a.d. Podgorica
- REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA-

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено из руке _____ преко поште _____

цена _____, Предато на пошту дана _____

препоручено дана _____

Број _____ Број архивске _____ прилога. Телек РГГ _____

ODLUKA

o

**IZBORU REVIZORA GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA
ZA 2005. GODINU**

Podgorica, jun 2005.

Bo

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 2 i člana 47 stav 1 Zakona o privrednim društvima i člana 16 tačka 6 Statuta Telekom Crne Gore a.d., Skupština akcionara na redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara, održanoj dana 29.06.2005. godine, donijela je

ODLUKU
O
IZBORU REVIZORA GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA
ZA 2005. GODINU

I

Za revizora godišnjih finansijskih izvještaja Telekom Crne Gore a.d. Podgorica, bira se revizorsko preduzeće «Pricewaterhousecoopers» d.o.o. Beograd.

II

Revizor iz tačke I ove Odluke dužan je izvršiti reviziju godišnjih finansijskih izvještaja Telekom Crne Gore a.d. Podgorica za 2005. godinu, u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima.


III

Troškovi revizije, saglasno ovoj Odluci, utvrdiće se posebnim ugovorom.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01-5642/6



Telekom Crne Gore a.d. - Podgorica
- REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA-

ODLUKA
○
IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA

Podgorica, juni 2005. godine

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 1 Zakona o privrednim društvima i člana 16 tačka 1 Statuta Telekom Crne Gore, Skupština akcionara na redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara, održanoj dana 29.06.2005. godine, donijela je

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA

I

U Statutu Telekom Crne Gore, poslije člana 38 dodaje se novo potpoglavlje 3. i čl. 39 – 41, koji glase:

»3. MENADŽMENT KOMITET

Član 39

Menadžment komitet vrši poslove u skladu sa ovlašćenjima utvrđenim ovim Statutom, kao i poslove koji su mu povjereni od strane Odbora direktora.

Član 40

Rad Menadžment komiteta regulisan je Pravilima o radu Menadžment Komiteta koja donosi Odbor direktora.

Menadžment Komitet, po pravilu, ima devet članova, ali ne može imati manje od osam članova.

Članovi Menadžment komiteta, po svojoj funkciji su:

- predsjednik Odbora direktora Telekoma,
- izvršni direktor Telekoma,
- izvršni direktor Moneta,
- izvršni direktor Interneta,
- kao i članovi menadžmenta Društva.

Mandat članova Menadžment komiteta, vezan je za funkciju koju obavljaju u Društvu.

Član 41

Djelokrug poslova Menadžment Komiteta regulisan je Pravilima i procedurom Menadžment komiteta, koja donosi Odbor direktora saglasno članu 40 ovog Statuta:

1. Donosi opšta akta koja ne donosi Skupština akcionara,
2. Utvrđuje strukturu i sastav menadžmenta i administracije, na predlog Izvršnog direktora,
3. Donosi investicione odluke, u skladu sa Pravilima i procedurom Menadžment komiteta koja donosi Odbor direktora,

4. Odlučuje o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim društvima,
5. Odlučuje o otvaranju računa Društva u bankama i o davanju i uzimanju kredita, u skladu sa Pravilima i procedurom Menadžment komiteta koja donosi Odbor direktora,
6. Daje saglasnost na ugovore koje zaključuje Izvršni direktor,
7. Utvrđuje tarife za javne telekomunikacione usluge koje se pružaju na konkurentskim osnovama,
8. Odlučuje o ulaganjima sa domaćim i stranim subjektima, u skladu sa Pravilima i procedurom Menadžment komiteta koja donosi Odbor direktora, i dužan je da o svakoj investiciji podnese izvještaj Odboru direktora,
9. Odlučuje o solidarnim pomoćima subjektima izvan Društva,
10. Odobrava službena putovanja u zemlji i inostranstvu,
11. Imenuje i razrješava članove menadžmenta Društva,
12. Vrš i druge poslove u skladu sa Pravilima o radu Menadžment Komiteta i odlukama Odbora direktora.«

II

U skladu sa dopunom izvršenom tačkom I ove Odluke, u postojećem tekstu Statuta, vrši se prenumeracija narednih potpoglavlja i članova.

III

Član 39, sada 42 mijenja se i glasi:

»Izvršni direktor, vrši poslove u granicama utvrđenim ovim Statutom, odlukom Odbora direktora i Pravilima i procedurom Menadžment komiteta«.

IV

U članu 40, sada 43, u stavu 1, iza riječi »Odbora direktora« dodaju se riječi »i Menadžment Komiteta«.

U istom članu, u stavu 1 tačka 8, na kraju rečenice, umjesto riječi »ili odlukom Odbora direktora« treba da stoji »ili odlukama Odbora direktora i Menadžment Komiteta«.

U istom članu, u stavu 2 tačka 3, poslije riječi: »Odbor direktora« dodaju se riječi: »i Menadžment Komitet«.

U istom članu, u stavu 2, tačka 4, poslije riječi »Odboru direktora« dodaju se riječi: »i Menadžment Komitetu«.

U istom članu, u stavu 2 tačke 5 i 6, brišu se.

U istom članu, u stavu 2, u tački 11, koja postaje tačka 9, poslije riječi: »Odbor direktora« dodaju se riječi: »i Menadžment Komitet«.

U istom članu, u stavu 2, u tački 13, koja postaje tačka 11, brišu se riječi: »finansijskim izvještajima i izvještajima revizora«

U istom članu, u stavu 3, poslije riječi: »Odbora direktora« dodaju se riječi: »ili Menadžment Komiteta«

V

U članu 45, sada 48, u stavu 1 tačka 1, poslije riječi »Odbora direktora« dodaju se riječi: »i Menadžment Komiteta«.

U istom članu, u stavu 2, poslije riječi »Odbor direktora« dodaje se zarez (,) i riječi »Menadžment Komitet«.

U istom članu, u stavu 3, poslije riječi »Odbora direktora« dodaje se zarez (,) i riječi »Menadžment Komiteta«.

VI

U članu 48, sada 51, u stavu 1), na kraju teksta, poslije riječi »Odbora direktora« dodaju se riječi "ili Menadžment Komiteta".

U istom članu, dodaju se dva nova stava (3 i 4), koji glase:

»3) Odbor direktora može dati ovlaštenje za zastupanje članovima Menadžment Komiteta.

4) Menadžment Komitet, u okviru svojih ovlaštenja, može dati ovlaštenje za zastupanje drugom licu u Društvu«.

VII

U članu 49, sada 52, stav 1 mijenja se, tako da glasi:

»Lica ovlaštena za zastupanje, u granicama svojih ovlaštenja, mogu dati pisano punomoćje za zastupanje«.

VIII

U članu 51, sada 54, uvodna rečenica stava 4) mijenja se i glasi:

»U Društvu se donose sljedeća opšta akta:«

U istom članu, u stavu 5, umjesto riječi »Odbor direktora donosi« treba da stoje riječi: »U Društvu se donose«

U istom članu, u stavu 7, na kraju stava, poslije riječi »Odbor direktora« dodaju se riječi: »ili Menadžment Komitet«

IX

U članu 56, sada 59, u uvodnoj rečenici, umjesto riječi »Odbor direktora« treba da stoje riječi »U Društvu se« .

X

U članu 57, sada 60, u stavu 1, poslije riječi »članovi Odbor direktora« dodaju se riječi: »članovi Menadžment Komiteta«.

XI

U članu 60, sada 63, u stavu 1, umjesto riječi »Odbor direktora« treba da stoje riječi: »U Društvu se« .

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01-5642/3



Obrazloženje

Imajući u vidu da je na konstitutivnoj sjednici Odbora direktora od 12. aprila 2005. godine Odlukom broj 02-3642/7 formiran Menadžment Komitet, sa ovlašćenjima utvrđenim Pravilima Menadžment Komiteta, koja je takodje donio Odbor direktora na istoj sjednici, ukazala se potreba za konstituisanjem ovog organa Statutom Društva.

Shodno navedenom, predloženim odredbama Odluke o izmjenama i dopunama Statuta, propisan je djelokrug poslova koje obavlja Menadžment Komitet, i u skladu sa tim, izvršene određene izmjene koje se odnose na djelokrug poslova izvršnog direktora, kao i Sekretara Društva.

Takodje, u cilju operacionalizacije poslovanja i razloga cjelishodnosti, izmjene Statuta se odnose i na delegiranje ovlašćenja sa Odbora direktora na Menadžment Komitet, kao i sa Menadžment Komiteta na druge zaposlene u Društvu.

Imajući u vidu naprijed navedeno, predlaže se da Skupština akcionara usvoji predmetnu Odluku.

TELEKOM CRNE GORE A.D. - PODGORICA

STATUT

**TELEKOM CRNE GORE
AKCIONARSKO DRUŠTVO PODGORICA
(prečišćen tekst)**

PODGORICA, 29. jun 2005.

SADRŽAJ

I OPŠTE ODREDBE	3
Osnivanje i upis u registar	3
Odgovornost za obaveze.....	3
II NAZIV I OBILJEŽJA	3
Puni i skraćeni naziv.....	3
Pečat, štambilj, zaštitni znak, memorandum i dan Društva.....	4
III SJEDIŠTE	4
IV DJELATNOST	4
Promjena djelatnosti	5
V TRAJANJE DRUŠTVA	5
VI OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE	5
Nominalni iznos osnovnog kapitala	5
Vrsta i klasa akcija.....	6
Povraćanje osnovnog kapitala.....	6
Pravo preče kupovine novih akcija.....	7
Smanjenje osnovnog kapitala	7
Sticanje sopstvenih akcija.....	7
VII ORGANI DRUŠTVA	7
1. SKUPŠTINA	7
Djelokrug Skupštine	7
Sastav Skupštine.....	8
Zastupanje akcionara na Skupštini	8
Redovna Skupština	8
Vanredna Skupština.....	9
Postupak sazivanja Skupštine.....	9
Dnevni red Skupštine.....	9
Organizovanje - vodjenje Skupštine.....	10
Kvorum	10
Glasanje na Skupštini	10
2. ODBOR DIREKTORA	11
Broj članova i sastav	11
Izbor članova Odbora direktora.....	11
Uslovi za izbor članova Odbora direktora.....	12
Mandat članova Odbora direktora	12
Pravila o rotaciji.....	12
Prestanak članstva u Odboru direktora.....	12
Djelokrug Odbora direktora.....	13
Odlučivanje.....	13
Nadoknada za rad	14
3. MENADŽMENT KOMITET	14

4. IZVRŠNI DIREKTOR.....	15
Djelokrug.....	15
Uslovi za imenovanje.....	16
Postupak imenovanja i mandat.....	16
Razrješenje Izvršnog direktora.....	16
Prava, obaveze i odgovornosti Izvršnog direktora.....	17
5. SEKRETAR DRUŠTVA.....	17
Djelokrug.....	17
Imenovanje i mandat.....	17
6. REVIZOR.....	18
Izbor revizora.....	18
VIII ZASTUPANJE I POTPISIVANJE DRUŠTVA.....	18
Zastupanje.....	18
Punomoćje.....	18
Potpisivanje.....	19
IX OPŠTI AKTI DRUŠTVA.....	19
X FINANSIJE I RASPODJELO PROFITA.....	20
Finansijski izvještaji.....	20
Rezervni fond.....	20
Pokrivanje gubitka.....	21
XI POSLOVNA TAJNA.....	21
Obaveza donošenja opšteg akta.....	21
Obaveza čuvanja poslovne tajne.....	21
XII RESTRUKTURIRANJE I PRESTANAK DRUŠTVA.....	21
Statusne promjene.....	21
Prestanak Društva.....	21
XIII ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE.....	22
XIV IZMJENE I DOPUNE STATUTA.....	22
Pravo inicijative za izmjene i dopune Statuta.....	22
XV TUMAČENJE ODREDBA STATUTA.....	22
XVI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE.....	23
Original Statuta.....	23
Stupanje na snagu.....	23

Na osnovu člana 19, a u skladu sa članom 96 stav 5 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br. 6/02), Redovna godišnja Skupština Telekom Crne Gore a.d. Podgorica, na sjednici održanoj dana 29. juna 2005. godine, donijela je

S T A T U T

AKCIONARSKOG DRUŠTVA "TELEKOM CRNE GORE A.D." – PODGORICA

I OPŠTE ODREDBE

Član 1

Osnivanje i upis u registar

"Telekom Crne Gore a.d." Podgorica (u daljem tekstu: Društvo) osnovano je, u postupku podjele JP PTT saobraćaja Crne Gore Podgorica na: Poštu Crne Gore – Društvo sa ograničenom odgovornošću i Telekom Crne Gore – akcionarsko društvo, Odlukom o podjeli ovog preduzeća broj 08-7420 od 28.10.1998. godine i u postupku preregistracije upisano u Registar Privrednog Suda u Podgorici pod brojem Fi. 5490/98 od 31.12.1998. godine.

Član 2

Odgovornost za obaveze

- 1) Društvo je pravno lice sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim zakonom i ovim Statutom.
- 2) Organizacione jedinice Društva nemaju svojstvo pravnog lica i u pravnom prometu istupaju pod firmom Društva.
- 3) Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom, a akcionari snose rizik poslovanja Društva do visine svog akcionarskog uloga.
- 4) Društvo je pravni sledbenik JP PTT saobraćaja Crne Gore Podgorica, u dijelu obavljanja registrovane djelatnosti telekomunikacija.

II NAZIV I OBILJEŽJA

Član 3

Puni i skraćeni naziv

- 1) Društvo posluje pod nazivom: "Telekom Crne Gore – akcionarsko društvo" – Podgorica.
- 2) Skraćeni naziv Društva glasi: "Telekom Crne Gore A.D." – Podgorica.

Član 4

Pečat, štambilj, zaštitni znak, memorandum i dan Društva

- 1) Društvo ima pečat, koji je okruglog oblika prečnika 35mm u čijem se unutrašnjem krugu nalazi tekst: "Telekom Crne Gore" a.d. Podgorica. U sredini pečata je amblem Društva.
- 2) Društvo ima štambilj, koji je pravougaonog oblika čije dimenzije ne mogu biti veće od 30 x 70 mm i sadrži tekst koji je istovjetan tekstu ispisanom na pečatu, sa mjestom za broj i datum.
- 3) Društvo ima svoj zaštitni znak (amblem), čiji izgled i način korišćenja utvrđuje Odbor direktora.
- 4) Društvo ima svoj memorandum, koji u zaglavlju sadrži naziv i sjedište, zaštitni znak, telefon, telefax, žiro-račun i druge podatke utvrđene odlukom Odbora direktora.
- 5) Organizacioni djelovi Društva imaju svoj pečat, štambilj i memorandum, koji pored istovjetnih elemenata i veličine koje imaju ova obilježja Društva sadrži i naziv tog organizacionog dijela.
- 6) Izvršni direktor Društva će posebnim aktom bliže urediti broj pečata i štambilja, njihovu upotrebu, čuvanje i evidenciju, kao i postupak izdavanja i prijema isprava.
- 7) Društvo kao Dan Društva slavi 3. avgust, koji se obilježava na način bliže utvrđen odlukom Odbora direktora.

III SJEDIŠTE

Član 5

- 1) Sjedište Društva je u Podgorici, Ul. Kralja Nikole br. 2. Sjedište Društva je i sjedište uprave Društva.

IV DJELATNOST

Član 6

- 1) Djelatnost Društva je:

- Telekom usluge – fiksne i mobilne,
- prenos i emitovnje radio i televizijskih programa,
- izdavanje i umnožavanje snimljenih zvučnih i video zapisa,
- obezbjeđivanje internet servisa,
- proizvodnja elektronskih komponenti,
- opšti i građevinski radovi i radovi specijalizovanih građevinskih struka, gradnja javne telekomunikacijske mreže, objekata i drugi građevinski radovi,
- električne i druge instalacije,

- posredovanje pri prodaji raznih proizvoda,
- druga trgovina na veliko,
- trgovina na malo,
- obrada podataka,
- djelatnosti povezane s bazama podataka,
- savjetovanje iz oblasti telekomunikacija i informatike,
- održavanje i opravka uređaja i opreme,
- druge računarske djelatnosti,
- istraživanje i eksperimentalni razvoj na području telekomunikacione tehnologije,
- tehničke probe i analize,
- projektovanje, izgradnja, rekonstrukcija i održavanje telekomunikacionih objekata i opreme,
- obuka kadrova za potrebe telekomunikacija,
- davanje objekata i opreme u zakup,
- usluge reklame i ekonomske propagande,
- usluge ispitivanja tržišta,
- poslovi iz oblasti spoljne trgovine,
- komercijalni poslovi na ostvarivanju prometa roba i usluga,
- inženjering.

2) Društvo može da vrši i druge djelatnosti, ukoliko se te djelatnosti uobičajeno obavljaju uz djelatnosti utvrdjene u stavu 1 ovog člana.

Član 7 **Promjena djelatnosti**

Odluku o promjeni djelatnosti, na predlog Odbora direktora, donosi Skupština Društva dvotrećinskom većinom glasova prisutnih akcionara odnosno predstavnika akcionara.

V TRAJANJE DRUŠTVA

Član 8

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

VI OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE

Član 9 **Nominalni iznos osnovnog kapitala**

Osnovni kapital Društva, na dan 26.12.2003. godine, utvrdjen je u nominalnom iznosu od 140.996.889,75 EUR.

Član 10 **Vrsta i klasa akcija**

1) Osnovni kapital Društva podijeljen je na 47.273.940 običnih akcija na ime, čija je pojedinačna nominalna vrijednost 2,98255 €, i koje su registrovane u dematerijalizovanoj formi u registru Centralne Depozitarne Agencije.

2) Obična akcija daje pravo glasa na Skupštini, pravo učešća u raspodjeli profita u skladu sa odredbama ovog Statuta i odlukom Skupštine, pravo na dio preostale imovine nakon likvidacije Društva, kao i druga prava utvrđena zakonom i ovim Statutom.

3) U slučaju da Društvo izdaje više klasa akcija, Skupština odnosno Odbor direktora, po njenom ovlaštenju, dužan je da posebnim aktom, koji će se dostaviti Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, utvrdi sledeće:

1. sastav akcionarskog kapitala prema klasama akcija;
2. broj akcija prema pojedinoj klasi, njihovu početnu cijenu i prava koja daju vlasnicima;
3. broj akcija koji je emitovan za nenovčane uloge, zajedno sa vrstom imovine koja sačinjava ulog i imenom lica koje takav ulog daje;
4. postupak zamjene jedne klase akcija za akcije druge klase odnosno druge vrste hartija od vrijednosti.

Član 11 **Povećanje osnovnog kapitala**

1) Društvo u skladu sa Zakonom može povećati osnovni kapital dodatnim ulozima svojih akcionara ili drugih lica kojima izdaje nove akcije.

2) Odluku o povećanju osnovnog kapitala donosi Skupština akcionara, kojoj prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje 2/3 akcija.

3) Organ ovlašćen za sazivanje Skupštine na kojoj treba donijeti odluku o povećanju osnovnog kapitala, dostavlja akcionarima:

1. poziv za Skupštinu koji, osim drugih potrebnih pojedinosti, u odgovarajućoj tački dnevnog reda sadrži i predlog odluka Skupštine o povećanju osnovnog kapitala i o odgovarajućoj izmjeni Statuta Društva, sa svim podacima koji po zakonu i Statutu moraju biti navedeni u spomenutim odlukama;
2. obrazloženi predlog Odbora direktora u pogledu potrebe i načina sprovođenja predloženog povećanja osnovnog kapitala, i
3. ako nove akcije treba uplatiti u stvarima ili pravima, izvještaj ovlašćenog nezavisnog procjenjivača o vrijednosti tih stvari ili prava.

4) Skupština može svojom odlukom, u skladu sa zakonom, ovlastiti Odbor direktora da u određenom roku, izdavanjem novih akcija poveća osnovni kapital do određenog iznosa, a najviše do polovine osnovnog kapitala utvrđenog Statutom Društva.

Član 12
Pravo preče kupovine novih akcija

- 1) Kada se kapital Društva povećava novčanim ulozima, akcionari imaju pravo preče kupovine, srazmjerno broju akcija koje posjeduju.
- 2) U svrhu ostvarivanja ovog prava, Odbor direktora je dužan osigurati da akcionari budu obaviješteni o uslovima ponude akcija na osnovu prava preče kupovine.
- 3) Skupština može svojom odlukom ograničiti ili ukinuti akcionarima pravo preče kupovine novih akcija.

Član 13
Smanjenje osnovnog kapitala

Osnovni kapital može se smanjiti, u skladu sa zakonom, na osnovu odluke Skupštine akcionara, za koju su glasali akcionari koji posjeduju najmanje 2/3 ukupnog broja akcija.

Član 14
Sticanje sopstvenih akcija

Društvo može sticati sopstvene akcije na osnovu odluke Skupštine akcionara. Za sprovođenje ove odluke Skupština može ovlastiti Odbor direktora.

VII ORGANI DRUŠTVA

1. SKUPŠTINA

Član 15

- 1) Skupština akcionara je najviši organ Društva.
- 2) Sve odluke drugih organa Društva moraju biti u skladu sa Statutom i odlukom Skupštine.

Član 16
Djelokrug Skupštine

Skupština akcionara ima isključivo pravo da:

1. Donosi Statut Društva i njegove izmjene i dopune;
2. Odlučuje o raspodjeli profita i pokriću gubitaka;
3. Odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala ;
4. Odlučuje o restrukturiranju i likvidaciji Društva, kao i podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
5. Bira i razrješava članove Odbora direktora i određuje im naknadu za rad;

6. Bira Revizora i Likvidatora;
7. Donosi odluku o izdavanju obveznica, odnosno zamjenjivih obveznica ili drugih zamjenjivih hartija od vrijednosti;
8. Odobrava procjenu nenovćanih uloga;
9. Odobrava ugovore o kupovini imovine od većinskog akcionara društva ako isplata prelazi 1/10 kapitala Društva utvrđenog Statutom;
10. Odlučuje o promjeni prava vezanih za pojedine vrste i klase akcija i zamjeni akcija jedne klase za akcije druge klase;
11. Ograniči ili ukine prioriteto pravo akcionara da upišu akcije ili steknu zamjenljive obveznice;
12. Odlučuje o pitanjima iz djelokruga Odbora direktora na zahtjev Odbora direktora;
13. Donosi poslovnik o svom radu;
14. Odlučuje o drugim pitanjima određenim zakonom i ovim Statutom.

Član 17 **Sastav Skupštine**

Skupštinu Društva čine svi akcionari Društva odnosno njihovi punomoćnici. Svi akcionari Društva, bez obzira na broj i klasu akcija, imaju pravo da prisustvuju Skupštini, a pravo učestvovanja u radu i odlučivanju na Skupštini imaju akcionari sa akcijama koje daju pravo glasa.

Član 18 **Zastupanje akcionara na Skupštini**

- 1) Akcionar ima pravo da opunomoci drugo lice da glasa kao njegov punomoćnik na Skupštini akcionara ili da obavlja druge radnje. Punomoćje mora biti ovjereno. Punomoćnik ne može biti član Odbora direktora, Izvršni direktor, Sekretar Društva i revizor.
- 2) Akcionar može ograničiti važnost punomoćja na jednu Skupštinu.
- 3) Punomoćje se može opozvati pisanim podneskom Sekretaru Društva najkasnije na dan prije održavanja Skupštine ili davanjem punomoćja drugom licu sa kasnijim datumom u odnosu na prvo punomoćje.
- 4) Pisano punomoćje mora da sadrži naznaku akcionara koji izdaje punomoćje i broj glasova kojima raspolaže.

Član 19 **Redovna Skupština**

- 1) Redovna Skupština saziva se jednom godišnje, u roku od tri mjeseca od završetka finansijske godine.
- 2) Po nalogu Odbora direktora, Sekretar Društva organizuje Skupštinu akcionara.
- 3) Pravo sazivanja Skupštine, pored Odbora direktora imaju i akcionari čije akcije predstavljaju 1/10 akcionarskog kapitala.

Član 20 **Vanredna Skupština**

- 1) Vanredna Skupština je svaka skupština, osim redovna godišnja Skupština akcionara.
- 2) Vanredna Skupština saziva se na zahtjev Odbora direktora ili akcionara koji posjeduju više od 1/10 glasačkih prava, u slučaju:
 1. izmjene djelatnosti Društva,
 2. izmjene akcionarskog kapitala Društva,
 3. promjene revizora prije isteka ugovorenog roka,
 4. promjene člana Odbora direktora prije isteka mandata,
 5. razmatranja ozbiljnih gubitaka Društva,
 6. davanja odobrenja Društvu da kupi sopstvene akcije,
 7. reorganizacije, spajanja, dobrovoljne likvidacije ili podnošenja predloga za pokretanje stečajnog postupka Društva,
 8. smanjenja broja članova Odbora direktora ispod propisanog minimuma,
 9. kada neto imovina Društva iznosi polovinu ili manje od vrijednosti akcionarskog kapitala Društva.
- 3) Odbor direktora može sazvati vanrednu Skupštinu akcionara kada smatra da određeno pitanje treba razmotriti na Skupštini akcionara.

Član 21 **Postupak sazivanja Skupštine**

- 1) Sazivanje Skupštine vrši se putem obavještanja akcionara u najmanje jednom dnevnom listu koji se izdaje u Republici i to dva puta, najkasnije 30 dana prije održavanja Skupštine. Obavještenje sadrži: mjesto, datum i vrijeme održavanja Skupštine i dnevni red sa obavještenjem gdje se mogu dobiti informacije o dnevnom redu i materijalima za Skupštinu.
- 2) Izuzetno, u slučaju sazivanja ponovne vanredne Skupštine, akcionari se obavještavaju najkasnije 10 dana prije dana održavanja Skupštine. Vanredna Skupština može biti sazvana i bez pridržavanja Zakonom i Statutom propisanih rokova, ako se svi akcionari sa pravom glasa, odnosno njihovi punomoćnici, sa tim saglase.

Član 22 **Dnevni red Skupštine**

- 1) Skupština ne može donositi odluke o pitanjima koja nijesu na dnevnom redu, osim ukoliko svi akcionari sa pravom glasa prisustvuju Skupštini.
- 2) Akcionari koji posjeduju najmanje 1/10 kapitala Društva, imaju pravo da zahtijevaju (u pisanoj formi sa navodjenjem razloga) proširenje dnevnog reda Skupštine. Odbor direktora ne može odbiti zahtjev za proširenje dnevnog reda, ako je dostavljen u propisanoj formi, u sjedištu uprave Društva 15 dana prije održavanja Skupštine.
- 3) U slučaju izmjene dnevnog reda, akcionari se obavještavaju o izmjenama dnevnog reda najkasnije 10 dana prije dana održavanja Skupštine, na isti način na koji se obavještavaju o održavanju Skupštine.

Član 23 **Organizovanje - vođenje Skupštine**

- 1) Skupštinom akcionara predsjedava Izvršni direktor ili drugo lice koje odredi većina prisutnih ili zastupanih akcionara.
- 2) Do izbora lica koje će predsjedavati Skupštini, otvaranjem i radom Skupštine rukovodi Izvršni direktor Društva.
- 3) Sekretar Društva je i sekretar sjednice Skupštine akcionara, a u odsustvu sekretara Društva Izvršni direktor imenuje drugo lice za sekretara sjednice Skupštine.

Član 24

- 1) Prisustvo akcionara ili njihovih punomoćnika na Skupštini akcionara evidentira se potpisivanjem liste prisutnih. Na listi prisutnih iskazuje se i broj glasova koje posjeduje svaki akcionar. Listu prisutnih potpisuju predsjedavajući Skupštine i sekretar Društva.
- 2) Akcionari ili njihovi punomoćnici koji namjeravaju da prisustvuju Skupštini akcionara dužni su da se prijave Sekretaru Društva najkasnije dva časa prije održavanja Skupštine radi identifikacije i evidencije.

Član 25

Zapisnik sa Skupštine akcionara potpisuje predsjedavajući Skupštine, sekretar sjednice Skupštine i najmanje jedan akcionar koga ovlasti Skupština akcionara. Uz zapisnik se prilažu lista učesnika na Skupštini akcionara i glasački listići akcionara koji su glasali unaprijed pisanim putem.

Član 26 **Kvorum**

- 1) Skupština može donositi valjane odluke ako su prisutni ili zastupljeni akcionari koji imaju najmanje polovinu od ukupnog broja glasova sa pravom glasa, osim ako se zakonom ili ovim statutom zahtijeva drugačiji kvorum.
- 2) Ako ni 30 minuta nakon protoka vremena naznačenog u pozivu za početak rada Skupštine nema kvoruma u smislu odredbe stava 1 ovog člana, ponovna skupština sa istim dnevnim redom saziva se na način i pod uslovima utvrđenim zakonom.

Član 27 **Glasanje na Skupštini**

- 1) Glasanje na Skupštini akcionara je javno (izjašnjavanje putem prozivke). Ako 1/10 prisutnih ili zastupanih akcionara na Skupštini zahtijeva da se o određenim pitanjima glasa tajno, glasanje se sprovedi tajno, putem glasačkih listića ili na drugi način koji odredi predsjedavajući Skupštine.
- 2) Akcionari mogu glasati i pismeno u vezi sa svakom pojedinačnom tačkom dnevnog reda tj. predlogom odluke, zaokruživanjem "za" ili "protiv" predloga.
- 3) Članovi Društva – akcionari koji su glasali unaprijed pisanim putem računaju se u kvorum.

4) Predsjedavajući Skupštine posebno upoznaje prisutne akcionare o rezultatima glasanja pisanim putem.

Član 28

1) Svaki akcionar ima pravo na jedan glas za svaku akciju koju posjeduje.

2) U slučaju izbora članova Odbora direktora glasa se po kumulativnom sistemu i tada svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora direktora, koji se bira. Akcionar ima pravo da sve svoje glasove da jednom kandidatu ili da ih rasporedi na kandidate po svom izboru. Bez pravnog dejstva su glasovi "protiv" i "uzdržan".

3) Ukoliko bude predloženo više kandidata, u odnosu na broj koji Skupština bira u Odbor direktora, za članove Odbora direktora biraju se kandidati koji dobiju najveći broj glasova.

Član 29

Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova zastupljenih akcija, osim u slučajevima kada se za donošenje odluke zahtijeva druga većina.

2. ODBOR DIREKTORA

Član 30

Broj članova i sastav

1) Odbor direktora je organ upravljanja i rukovodjenja Društvom.

2) Odbor direktora ima sedam članova.

3) Članovi Odbora direktora mogu da se biraju iz reda akcionara Društva i zaposlenih u Društvu, kao i iz reda lica izvan Društva.

4) Članovi Odbora direktora ne mogu biti zaposleni, odnosno punomoćnici u bilo kom drugom društvu iste ili srodne djelatnosti ili djelatnosti koja bi mogla biti konkurentna, kao ni preduzetnici koji obavljaju takvu djelatnost.

5) Članovi Odbora direktora i članovi njihovih užitih porodica ne mogu sklapati nikakve komercijalne aranžmane sa Društvom.

6) Odbor direktora, između svojih članova, bira predsjednika Odbora.

Član 31

Izbor članova Odbora direktora

1) Članove Odbora direktora bira Skupština akcionara, na način predviđen članom 28 stav 2 ovog Statuta, a pravo predlaganja kandidata za članove Odbora direktora imaju akcionari koji posjeduju najmanje jednu desetinu akcionarskog kapitala Društva.

2) Akcionari su dužni uz predlog dostaviti obrazloženje sa biografskim i drugim relevantnim podacima o kandidatu, kao i pismenu izjavu predloženog lica kojom izjavljuje da prihvata kandidatutu za člana Odbora direktora.

Član 32

Uslovi za izbor članova Odbora direktora

Za člana Odbora direktora može biti izabrano lice koje ispunjava sljedeće uslove:

- da ima VII stepen školske odnosno stručne spreme,
- da ima radno iskustvo najmanje 3 godine u struci.

Član 33

Mandat članova Odbora direktora

1) Mandat člana Odbora direktora traje pet godina, ali ne može, osim u slučaju opoziva, prestati prije nego što Skupština odluči o godišnjem finansijskom izvještaju u čijoj su izradi učestvovali članovi Odbora direktora.

2) Ako dužnost prestanu obavljati članovi Odbora direktora tako da on ne može donositi valjane odluke, Odbor direktora je dužan bez odlaganja da sazove Skupštinu Društva, na kojoj će se izabrati potreban broj članova za period do isteka mandata prvobitnim članovima Odbora direktora. Do izbora novih članova Odbora direktora, preostali članovi obavljaju one poslove Odbora direktora koji ne trpe odlaganje.

3) Broj mandata za pojedinog člana Odbora direktora nije ograničen.

Član 34

Pravila o rotaciji

1) Na prvoj sjednici Odbora direktora na početku prve kalendarske godine u odnosu na njegovo konstituisanje, žrijebom se određuju dva člana Odbora direktora koja su dužna da ponude ostavke na redovnoj godišnjoj skupštini. Ovo pravilo se primjenjuje naredne godine na članove Odbora direktora koji u prethodnoj godini nijesu bili u obavezi da na osnovu žrijeba ponude ostavke Skupštini. Preostala tri člana Odbora direktora, dužni su da sami bez žrijebanja ponude ostavke na redovnoj godišnjoj skupštini.

2) Nakon sprovedene procedure iz stava 1 ovog člana, postupak se ponavlja (dva - dva - tri).

3) Član Odbora direktora koji je dužan da ponudi ostavku na redovnoj godišnjoj skupštini u skladu sa odredbama stava 1 ovog člana može biti ponovo biran na istu dužnost. Član Odbora direktora koji je podnio ostavku u skladu sa odredbama ovog člana ostaje na dužnosti do izbora novog člana.

Član 35

Prestanak članstva u Odboru direktora

Članstvo u Odboru direktora prestaje:

- ostavkom,
- istekom mandata, ukoliko nije došlo do ponovnog izbora,
- opozivom, prije isteka mandata,
- sticanjem nekog od negativnih uslova za izbor, predviđenih Zakonom i ovim Statutom.

Član Odbora direktora može se, u bilo koje vrijeme opozvati odlukom Skupštine akcionara Društva, koja se može donijeti većinom od najmanje 50% od ukupnog broja glasova svih akcionara sa pravom glasa u Društvu.

Član 36

Djelokrug Odbora direktora

1) Odbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja Društva, čije odluke izvršavaju Sekretar Društva i Izvršni direktor.

2) Odbor direktora je posebno ovlašten i odgovoran da:

1. Predlaže odluke za Skupštinu i izvršava njene odluke;
2. Donosi opšte akte koje ne donosi skupština;
3. Usvaja finansijske izvještaje;
4. Predlaže raspodjelu profita;
5. Postavlja i razrješava Izvršnog direktora i Sekretara Društva;
6. Utvrđuje strukturu i sastav menadžmenta i administracije Društva na predlog Izvršnog direktora;
7. Usvaja Biznis plan i daje smjernice Izvršnom direktoru za ostvarivanje Biznis plana;
8. Donosi investicione odluke;
9. Odlučuje o osnivanju novih privrednih društava i o raspolaganju akcijama i udjelima osnovanih i drugih privrednih društava u kojima posjeduje akcije odnosno udjele;
10. Imenuje predstavnike u organe i tijela drugih privrednih društava u kojima posjeduje akcije ili udjele;
11. Odlučuje o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim društvima;
12. Utvrđuje tarife za javne telekomunikacione usluge koje se pružaju na konkurentskim osnovama;
13. Odlučuje o otvaranju računa Društva u bankama i o davanju i uzimanju kredita;
14. Utvrđuje politiku davanja i uzimanja kredita;
15. Daje saglasnost na ugovore koje zaključuje Izvršni direktor;
16. Odlučuje o ulaganjima s drugim domaćim i stranim subjektima;
17. Odlučuje o prigovorima u postupku javnog nadmetanja odnosno ustupanja radova prikupljanjem ponuda;
18. Odlučuje u drugom stepenu na izrečenu mjeru prestanka radnog odnosa zaposlenog;
19. Odlučuje o solidarnim pomoćima subjektima izvan Društva shodno raspoloživim sredstvima za te namjene;
20. Odobrava službena putovanja u zemlji i inostranstvu;
21. Donosi poslovnik o svom radu.

3) Odbor direktora odlučuje o svim drugim pitanjima koja zakonom ili ovim Statutom nijesu u nadležnosti drugog organa Društva.

4) Odredene poslove iz svog djelokruga Odbor direktora može povjeriti pojedinim članovima Odbora ili Izvršnom direktoru Društva. Povjerena ovlaštenja Odbor direktora može opozvati u svako doba. Član Odbora direktora i Izvršni direktor je obavezan da u roku koji mu utvrdi Odbor direktora podnese ovom organu izvještaj o obavljanju povjerenih poslova.

Član 37

Odlučivanje

1) Odbor direktora odlučuje ako je prisutno više od polovine članova.

2) Odbor direktora donosi odluke većinom glasova svih članova.

3) U slučaju jednake podjele glasova, glas predsjednika je odlučujući.

4) Odluka Odbora direktora valjana je donijeta ako za nju glasa član koji nije prisutan na sjednici na kojoj se o njoj glasa, na način utvrđen Poslovníkom o radu Odbora direktora, iz kog pouzdano proizilazi da je takav član bio upoznat sa sadržajem odluke koja je predmet glasanja, te se pouzdano može utvrditi kako je glasao.

5) Izvršni Direktor prisustvuje svim sjednicama Odbora direktora, ukoliko ne postoje suprotni razlozi (razlozi tajnosti i dr.).

Član 38

Nadoknada za rad

1) Član Odbora direktora ima pravo na nadoknadu za rad u Odboru, u skladu sa odlukom Skupštine akcionara.

2) Ako član Odbora direktora zaključi ugovor sa Društvom o nadoknadi za rad u Odboru ili je zaposleni u Društvu, sve bitne odredbe tih ugovora prikazuju se u godišnjem finansijskom izvještaju Društva.

3. MENADŽMENT KOMITET

Član 39

Menadžment komitet vrši poslove u skladu sa ovlašćenjima utvrđenim ovim Statutom, kao i poslove koji su mu povjereni od strane Odbora direktora.

Član 40

Rad Menadžment komiteta regulisan je Pravilima o radu Menadžment Komiteta koja donosi Odbor direktora.

Menadžment Komitet, po pravilu, ima devet članova, ali ne može imati manje od osam članova.

Članovi Menadžment komiteta, po svojoj funkciji su:

- predsjednik Odbora direktora Telekomu,
- izvršni direktor Telekomu,
- izvršni direktor Moneta,
- izvršni direktor Interneta,
- kao i članovi menadžmenta Društva.

Mandat članova Menadžment komiteta, vezan je za funkciju koju obavljaju u Društvu.

Član 41

Djelokrug poslova Menadžment komiteta, regulisan je Pravilima i procedurom Menadžment komiteta koja donosi Odbor direktora saglasno članu 40. ovog Statuta:

1. Donosi opšta akta koja ne donosi Skupština akcionara,
2. Utvrđuje strukturu i sastav menadžmenta i administracije, na predlog Izvršnog direktora,
3. Donosi investicione odluke u skladu sa Pravilima i procedurom Menadžment komiteta koja donosi Odbor direktora,
4. Odlučuje o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim društvima,
5. Odlučuje o otvaranju računa Društva u bankama i o davanju i uzimanju kredita u skladu sa Pravilima i procedurom Menadžment komiteta koja donosi Odbor direktora,
6. Daje saglasnost na ugovore koje zaključuje Izvršni direktor,
7. Utvrđuje tarife za javne telekomunikacione usluge koje se pružaju na konkurentskim osnovama,
8. Odlučuje o ulaganjima sa domaćim i stranim subjektima, u skladu sa Pravilima i procedurom Menadžment komiteta koja donosi Odbor direktora, i dužan je da o svakoj investiciji podnese izvještaj Odboru direktora,
9. Odlučuje o solidarnim pomoćima subjektima izvan Društva,
10. Odobrava službena putovanja u zemlji i inostranstvu,
11. Imenuje i razrješava članove menadžmenta Društva,
12. Vrš i druge poslove u skladu sa Pravilima o radu Menadžment Komiteta i odlukama Odbora direktora.

4. IZVRŠNI DIREKTOR

Član 42

Izvršni direktor, vrši poslove u granicama utvrđenim ovim Statutom, odlukom Odbora direktora i Pravilima i procedurom Menadžment komiteta.

Član 43 Djelokrug

1) Izvršni direktor Društva dužan je da izvršava naloge Odbora direktora i Menadžment komiteta i sprovodi njihove odluke, koje se odnose na:

1. Poslovanje Društva,
2. Zastupanje interesa Društva,
3. Upravljanje imovinom Društva,
4. Zaključivanje ugovora,
5. Otvaranja računa u bankama,
6. Zapošljavanje lica u Društvu,
7. Izdavanje naloga i uputstava, koji su obavezni za sve zaposlene u Društvu,
8. kao i da vrši druge poslove, utvrđene Statutom, ugovorom ili odlukama Odbora direktora i Menadžment Komiteta.

2) Izvršni direktor, u smislu stava 1 ovog člana:

1. Organizuje proces rada Društva,

2. Stara se i odgovara za zakonitost rada Društva, u granicama svojih ovlaštenja,
3. Stara se o pripremi odluka koje donose Skupština, Odbor direktora i Menadžment Komitet,
4. Predlaže mjere Odboru direktora i Menadžment komitetu za unapređenje poslovanja,
5. Zastupa i predstavlja Društvo, u granicama svojih ovlaštenja,
6. Odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih, u skladu sa zakonom, Kolektivnim ugovorom i opštim aktima Društva,
7. Odlučuje o disciplinskoj odgovornosti radnika,
8. Predlaže unutrašnju organizaciju sa sistematizacijom,
9. Stara se o pripremi predloga opštih akata i drugih akata koje donosi Skupština, Odbor direktora i Menadžment komitet,
10. Formira odbore, stručne komisije i radne grupe i određuje djelokrug i način njihovog rada,
11. Odlučuje o načinu obavljanja o radu Društva i njegovih organa.

3) Izvršni direktor određene poslove iz svog djelokruga može prenijeti na članove menadžmenta Društva, u skladu sa Zakonom, odlukom Odbora direktora ili Menadžment komiteta

Član 44

Uslovi za imenovanje

Za Izvršnog Direktora može biti imenovano lice koje, pored opštih, ispunjava i sledeće posebne uslove:

1. da ima najmanje VII stepen školske odnosno stručne spreme prirodnog ili društvenog smjera,
2. da ima radno iskustvo od najmanje 3 godine u struci,
3. da poznaje jedan svjetski jezik.

Član 45

Postupak imenovanja i mandat

- 1) Izvršnog direktora imenuje i razrješava Odbor direktora.
- 2) Odbor direktora može odlučiti da Izvršnog Direktora imenuje na osnovu konkursa odnosno imenovati drugo lice koje ispunjava uslove iz člana 41 ovog Statuta.
- 3) Izvršni direktor imenuje se na period od pet godina, uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Član 46

Razrješenje Izvršnog direktora

- 1) Izvršni Direktor može biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata. U tom slučaju Izvršni Direktor ima prava i obaveze, u skladu sa ugovorom koji je zaključio sa Odborom direktora.
- 2) U slučaju da iz bilo kog razloga Društvo ostane bez Izvršnog direktora ili bude duže vrijeme spriječen u obavljanju poslova, Odbor direktora je dužan da, do imenovanja novog Izvršnog direktora ili prestanka razloga njegove spriječenosti u obavljanju posla, odredi jednog od članova Odbora direktora da vrši funkciju Izvršnog direktora.

53 

Član 47
Prava, obaveze i odgovornosti Izvršnog direktora

Prava, obaveze i odgovornosti Izvršnog direktora utvrđuju se ugovorom, koji se zaključuje sa Odborom direktora.

5. SEKRETAR DRUŠTVA

Član 48
Djelokrug

- 1) Sekretar Društva vrši poslove utvrđene zakonom i ovim Statutom, a posebno je odgovoran za:
1. organizuje sjednice Skupštine akcionara, Odbora direktora i Menadžment komiteta;
 2. organizuje evidenciju i dokumentaciju Društva;
 3. dostavlja Centralnom Registru Privrednog Suda dokumenta i podatke za godišnju registraciju;
 4. dostavlja Centralnom Registru Privrednog Suda, u roku od sedam dana od dana usvajanja:
 - a. izmjene i dopune Statuta, odnosno prečišćeni i cjeloviti tekst Statuta;
 - b. izmjene drugih dokumenata i podataka koji se registruju;
 5. prati objavljivanje registrovanih dokumenata i podataka Društva u "Službenom listu RCG" i vodi računa o njihovoj usklađenosti sa tekstovima dostavljenim za registraciju i u slučaju nesaglasnosti preduzima odgovarajuće mjere;
 6. obezbjeđuje dostupnost opštih akata, odluka i finansijskih izveštaja na uvid akcionarima, organima društva, Revizoru, kao i ovlašćenim državnim organima, u skladu sa zakonom, ovim Statutom i odlukama organa Društva;
 7. odgovara pismenim putem na pismena pitanja akcionara u roku od 30 dana od dana dostavljanja pitanja.
- 2) Sekretar Društva vrši i druge poslove koje mu odrede Odbor direktora, Menadžment komitet i Izvršni direktor.
- 3) Sekretar Društva može biti, od strane Odbora direktora, Menadžment Komiteta ili Izvršnog Direktora, ovlašćen za zaključivanje ugovora koji su u vezi sa obavljanjem administrativnih poslova za koje je odgovoran.

Član 49
Imenovanje i mandat

- 1) Sekretara Društva imenuje Odbor direktora.
- 2) Sekretar Društva imenuje se na period od pet godina, uz mogućnost ponovnog imenovanja.
- 3) Za Sekretara Društva može biti imenovano lice koje, pored opštih, ispunjava i sledeće posebne uslove:
 1. da ima najmanje VII stepen školske odnosno stručne spreme ekonomske ili pravne struke,
 2. da ima radno iskustvo od najmanje 3 godine u struci,
 3. da ima znanje i iskustvo potrebno za vršenje poslova koje obavlja Sekretar Društva.

6. REVIZOR

Član 50 Izbor revizora

- 1) Revizora Društva bira Skupština akcionara, na predlog Odbora direktora, za period koji ne može biti kraći od tri mjeseca niti duži od godinu dana.
- 2) Odluku o izboru Revizora Skupština donosi većinom glasova prisutnih akcionara.
- 3) Pravo predlaganja kandidata za Revizora Društva imaju akcionari koji imaju najmanje jednu desetinu akcionarskog kapitala Društva.
- 4) Odbor direktora, na osnovu odluke Skupštine, zaključuje ugovor sa Revizorom.
- 5) Revizor je dužan da izvrši reviziju godišnjih finansijskih izvještaja Društva, u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima i da o toj reviziji podnese izvještaj Skupštini akcionara.

VIII ZASTUPANJE I POTPISIVANJE DRUŠTVA

Član 51 Zastupanje

- 1) Društvo zastupaju pojedinačno Predsjednik Odbora direktora i Izvršni direktor, svaki u granicama svojih ovlašćenja, utvrđenih ovim Statutom i odlukom Odbora direktora ili Menadžment Komiteta.
- 2) Odbor direktora, na predlog Predsjednika Odbora direktora ili Izvršnog direktora, može dati ovlašćenje za zastupanje članu Odbora direktora ili Sekretaru Društva.
- 3) Odbor direktora može dati ovlašćenje za zastupanje članovima Menadžment Komiteta.
- 4) Menadžment Komitet, u okviru svojih ovlašćenja, može dati ovlašćenje za zastupanje drugom licu u Društvu.

Član 52 Punomoćje

- 1) Lica ovlašćena za zastupanje, u granicama svojih ovlašćenja, mogu dati pisano punomoćje za zastupanje.
- 2) Punomoćje može biti opšte ili ograničeno na određeni posao ili vrstu poslova.

Član 53 Potpisivanje

- 1) Društvo se potpisuje tako što lice ovlašćeno na zastupanje, uz naziv Društva, dodaje svoj potpis i naznačava zastupničko svojstvo. Na sve potpise stavlja se pečat saglasno članu 4 stav 6 ovog Statuta.
- 2) Odlukom Odbora direktora utvrđuje se potreba kolektivnog potpisivanja, odnosno slučajevi kada su neophodna dva potpisa.

IX OPŠTI AKTI DRUŠTVA

Član 54

- 1) Društvo ima opšte akte u skladu sa zakonom, odredbama ovog Statuta i odlukama nadležnih organa Društva.
- 2) Statut je najviši akt Društva koji donosi Skupština akcionara.
- 3) Druga opšta akta Društva moraju biti u skladu sa Statutom Društva.
- 4) U Društvu se donose sljedeća opšta akta:
 1. o unutrašnjoj organizaciji sa sistematizacijom,
 2. o kriterijumima za raspodjelu profita,
 3. o računovodstvu,
 4. o poslovnoj tajni,
 5. o rješavanju stambenih pitanja,
 6. o obrazovanju, stručnom usavršavanju i stipendiranju,
 7. o inovacijama, racionalizacijama i drugim oblicima tehničkih unapređenja.
- 5) U Društvu se donose i druga opšta akta ukoliko obaveza njihovog donošenja proizilazi iz Zakona ili ukoliko nadje da pojedinu oblast poslovnih odnosa u Društvu treba urediti opštim aktom.
- 6) Opšta akta kojima se uređuju pitanja funkcionisanja telekomunikacionog saobraćaja donosi Izvršni direktor Društva.
- 7) Nacrte opštih akata priprema stručna služba Društva i dostavlja ih Izvršnom direktoru Društva. Izvršni direktor Društva, na osnovu nacrta utvrđuje predlog opšteg akta za Odbor direktora ili Menadžment Komitet.
- 8) Izmjene i dopune akta donose se na način i po postupku utvrđenom za njihovo donošenje.
- 9) Tumačenje odredaba opšteg akta daje organ koji ga je donio.

10) Opšti akt Društva objavljuje se isticanjem na oglasnoj tabli u sjedištu Društva, uz istovremeno dostavljanje potrebnog broja primjeraka organizacionim jedinicama Društva ili objavljivanjem u obliku službenog podliska Društva.

11) Opšti akt stupa na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja na neki od načina iz stava 10 ovog člana. Izuzetno, kad postoje razlozi utvrđeni u postupku donošenja, opšti akt stupa na snagu najranije danom donošenja odnosno objavljivanja.

X FINANSIJE I RASPODJELA PROFITA

Član 55 Finansijski izvještaji

1) Finansijska godina je kalendarska godina.

2) Društvo obavezno sastavlja izvještaj o poslovanju Društva u toku finansijske godine.

3) Kada na poslednji dan poslednje finansijske godine neto imovina Društva prema godišnjem izvještaju iznosi, ili bi nakon raspodjele profita akcionarima iznosila, manje od vrijednosti kapitala Društva zajedno sa rezervama koje se ne mogu rasporedjivati prema zakonu, Društvo ne može vršiti raspodjelu profita akcionarima.

4) Iznos profita namijenjen za raspodjelu akcionarima ne može prelaziti iznos profita ostvaren na kraju poslednje finansijske godine, uvećan za preneti profit iz prethodne godine i raspoloživi iznos rezervi, umanjen za gubitke koji su preneti iz prethodne godine i za iznose određene za rezerve, u skladu sa zakonom i Statutom Društva.

Član 56

1) Dividenda je dio profita Društva koji se isplaćuje akcionarima na osnovu odluke Skupštine akcionara.

2) Dividende se, po pravilu, isplaćuju akcionarima u novcu, a mogu se isplatiti i u obliku akcija Društva ili drugih hartija od vrijednosti.

3) Odluka o isplati dividende, koju je donijela Skupština akcionara, predstavlja obavezu Društva prema njegovim akcionarima.

Član 57 Rezervni fond

1) Društvo ima obavezni rezervni fond u koji se svake godine od profita unosi najmanje 5%, dok fond ne dostigne iznos u visini od 10% od osnovnog kapitala.

2) Rezervni fond do visine iznosa utvrđenog u stavu 1 ovog člana služi isključivo za pokriće eventualnih gubitaka, a preko tog iznosa može se koristiti i za druge namjene, u skladu sa ovim Statutom.

Član 58
Pokrivanje gubitka

Skupština odlučuje o načinu pokrivanja gubitka na predlog Odbora direktora.

XI POSLOVNA TAJNA

Član 59
Obaveza donošenja opšteg akta

1) U Društvu se donosi opšti akt kojim se naročito utvrđuje:

1. koje se isprave i podaci imaju smatrati poslovnom tajnom Društva, čije bi odavanje neovlašćenom licu bilo protivno poslovanju Društva i štetilo interesima i poslovnom ugledu Društva i
2. koja su lica ovlašćena da saopštavaju drugim licima sadržaj isprava i podatke koji imaju značaj poslovne tajne Društva.

Član 60
Obaveza čuvanja poslovne tajne

- 1) Poslovnu tajnu Društva dužni su da čuvaju akcionari, članovi Odbora direktora, članovi Menadžment Komiteta, druga ovlašćena lica i zaposleni u Društvu, koji su na bilo koji način saznali sadržaj isprava ili podatke koji se smatraju poslovnom tajnom Društva.
- 2) Obaveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje ni pošto lica navedena u stavu 1 ovog člana izgube status na osnovu koga su odgovorna za čuvanje poslovne tajne Društva.

XII RESTRUKTURIRANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Član 61
Statusne promjene

- 1) O spajanju Društva sa drugim društvom, pripajanju drugom društvu ili podjeli Društva, pretvaranju u drugi oblik društva, na predlog Odbora direktora, odlučuje Skupština dvotrećinskom većinom akcija sa pravom glasa.
- 2) Predlog mora biti obrazložen i sadržati sve što je relevantno za donošenje odluke o statusnoj promjeni koja se namjerava provesti i mora se objaviti na odgovarajući način utvrđen zakonom.

Član 62
Prestanak Društva

- 1) Skupština odlučuje o prestanku Društva na obrazloženi predlog Odbora direktora. U tom slučaju se sprovodi postupak dobrovoljne likvidacije po važećim propisima.

2) Sredstva koja preostanu nakon podmirivanja obaveza Društva i troškova sprovođenja postupka likvidacije, podijeliće se akcionarima srazmjerno broju akcija koje posjeduju.

XIII ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 63

- 1) U Društvu se posebnim aktom uređuje pitanje zaštite životne sredine u vezi sa obavljanjem djelatnosti Društva.
- 2) Izvršni Direktor Društva je dužan da se stara o preduzimanju mjera kojima se sprečava povređivanje i ugrožavanje zdrave životne sredine obavljanjem djelatnosti Društva.
- 3) Odbor direktora utvrđuje sredstva kojima se obezbjeđuje zaštita i unapređenje životne sredine.

XIV IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Član 64

Pravo inicijative za izmjene i dopune Statuta

- 1) Izmjene i dopune Statuta donose se na način i po postupku koji je utvrđen za donošenje Statuta.
- 2) Pravo inicijative za izmjene odnosno dopune Statuta Društva imaju akcionari koji pojedinačno ili zajedno imaju akcije koje daju više od jedne desetine ukupnog broja glasova i Odbor direktora.
- 3) Akcionari svoje pravo inicijative ostvaruju tako što obrazloženi predlog za izmjenom i dopunom Statuta dostavljaju Odboru direktora. Na dalji postupak, primjeruju se odgovarajuće odredbe ovog Statuta.
- 4) Kad Odbor direktora samostalno pokrene inicijativu, dostavlja ili na odgovarajući način stavlja na uvid obrazloženi predlog za izmjene odnosno dopune Statuta svim akcionarima, najmanje 15 dana prije održavanja Skupštine na kojoj će odlučivati o izmjeni odnosno dopuni Statuta.

XV TUMAČENJE ODREĐABA STATUTA

Član 65

U slučaju nejasnoća ili nesaglasnosti oko tumačenja Statuta, mjerodavno je tumačenje koje da Skupština. O tumačenju Statuta Skupština odlučuje na način propisan za donošenje, odnosno izmjene i dopune Statuta.

XVI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 66 Original Statuta

- 1) Originalom Statuta smatra se tekst Statuta koji je usvojen na Skupštini, čije sve stranice parafira predsjedavajući skupštine koja ga je donijela i potpiše ga.
- 2) Svojim potpisom na Statutu, predsjedavajući skupštine potvrđuje da je Statut donijet po propisanom postupku i da je izglasan u tekstu koji je objavljen. Isto važi i za izmjene i dopune Statuta.

Član 67 Stupanje na snagu

- 1) Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja. Smatra se da su akcionari o donošenju Statuta obaviješteni danom održavanja Skupštine na kojoj je Statut donesen.
- 2) Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut "Telekoma Crne Gore", A.D. Podgorica, usvojen na Skupštini akcionara 04.02.1999.godine, kao i Izmjene i dopune ovog akta od 18.06.2001. godine i 31.05.2002. godine.
- 3) Svi postojeći opšti akti Društva, koji nijesu u suprotnosti sa zakonom i ovim Statutom, primjenjuju se do donošenja novih.

Broj: 01-5642



Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 63601
Datum: 26.12.2005

OGLAS
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 26.12.2005, pod registarskim brojem 4-0000618/009 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva TELEKOM CRNE GORE-AKCIONARSKO DRUŠTVO PODGORICA tako da se mijenja član menadžment komiteta pa je umjesto Kozma Zsolta imenovan Bujdosó Geggely. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u

egj. 28.12.2005
W

ŠOŠKIĆ LJILJANA

Registrator
L. Šoškić



Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI
PROMJENE PODATAKA**

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj **4 - 0000618 / 009**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

TELEKOM CRNE GORE-AKCIONARSKO DRUŠTVO PODGORICA

registrovalo promjenu podataka dana 26.12.2005 u 10:00 sati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao

AKCIONARSKO DRUŠTVO

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 26.12.2005

*J. R. Stanković
26.12.2005.*

CRPS
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **4 - 0000618 / 009**

Datum registracije promjene: 26.12.2005 Matični broj: 02289377
Stari registarski broj: 1-17542-00
Sjedište uprave društva: UL.KRALJA NIKOLE BR.2 PODGORICA
Adresa za prijem službene pošte: UL.KRALJA NIKOLE BR.2 PODGORICA
Šifra djelatnosti: 64200 Telekomunikacije
Datum donošenja osnivačkog akta: 28.10.1998
Datum donošenja Statuta: 19.07.2002 Datum promjena Statuta: 29.06.2005

Lica u društvu:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Ime i prezime: **OLEG OBRADOVIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo: CRNOGORSKO

Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaj: ČLAN UO CRNOGORSKE KOMERCIJALNE BANKE -PODGORICA

sa

Svojstvo: **Sekretar**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Ime i prezime: **RATKA STRUGAR**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

sa

Svojstvo: **Izvršni direktor**

Ovlašćenje: *pojedinačno*

Ime i prezime: **MR.MILAN PEROVIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

4 - 0000618 / 009

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Ime i prezime: **TOMAS MORVAJ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo: **MAĐARSKO**

sa

Članstvo u drugim odborima
direktora, članstvo u
drugim društvima ili
upravljački položaj

MACEDONSKITELEKOMUNIKACIJA D., STONEBRIDGECOM.A.D., TELEMACE DONIA A.D., M
A.D.

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Ime i prezime: **DR. PAL KUSTRA**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo: **MAĐARSKO**

sa

Članstvo u drugim odborima
direktora, članstvo u
drugim društvima ili
upravljački položaj

TELEMACE DONIA A D.

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Ime i prezime: **ZOLTAN TISZAI**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo: **MAĐARSKO**

sa

Članstvo u drugim odborima
direktora, članstvo u
drugim društvima ili
upravljački položaj

MACEDONSKITELEKOMUNIKACIJA D., STONEBRIDGECOMMUNICATTONA D., T-SYSTEM
HUNGARY

4

4 - 0000618 / 009

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Ime i prezime: **JANOS WINKLER**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo: **MADARSKO**

Članstvo u drugim odborima
direktora, članstvo u
drugim društvima ili
upravljački položaj: **MOBIMAKA A.D.**

sa

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Ime i prezime: **DR. PETER DANKO**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo: **MADARSKO**

sa

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Ime i prezime: **SLAVKO CARIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo: **SRPSKI**

Članstvo u drugim odborima
direktora, članstvo u
drugim društvima ili
upravljački položaj: **ČLAN ODBORA DIREKTORA " AUTOVOJVODINA" N.SAD ,ČLAN ODBORA DIREKTORA
"YUREN" N.SAD**

sa

Svojstvo: **Član menadžment komiteta**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Ime i prezime: **OLEG OBRADOVIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

sa

4 - 0000618 / 009

Svojstvo: **Član menadžment komiteta**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Ime i prezime: **MR. MILAN PEROVIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

SA

Svojstvo: **Član menadžment komiteta**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Ime i prezime: **MR. MIODRAG IVANOVIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

SA

Svojstvo: **Član menadžment komiteta**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Ime i prezime: **SLAVOLJUB POPADIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

SA

Svojstvo: **Član menadžment komiteta**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Ime i prezime: **ALEKSANDAR MIJAĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

SA

Svojstvo: **Član menadžment komiteta**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Ime i prezime: **BELA VARADI**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

SA

4 - 0000618 / 009

Svojstvo: **Član menadžment komiteta**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Ime i prezime: **ANDRAS DUNAI**

Adresa: **MADACH IMRE UTCA 12 BUDAPEST**

Matični broj ili br. pasoša: **ZJ 141018**

sa

Svojstvo: **Član menadžment komiteta**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Ime i prezime: **PETE SZABO**

Adresa: **VENICE, THE ESPLANADE FLORIDA**

Matični broj ili br. pasoša: **Z 8113292**

sa

Svojstvo: **Predsjedavajući menadžment komiteta**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Ime i prezime: **OLEG OBRADOVIĆ**

Adresa: **MALO BRDO L 1/64 PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša: **1801964210248**

sa

Svojstvo: **Revizor**

Naziv: **P.J. PREDUZEĆE ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I
KONSALTING USLUGE "PRICEWATERHOUSECOOPERS" PODGORICA**

Adresa: **UL. SLOBODE 64/II PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša: **17147862**

Svojstvo: **Član menadžment komiteta**

Ovlašćenje: *kollektivno*

Ime i prezime: **BUJDOSO GERGELY**

Adresa: **H - 1136, 27 TATRA ST. BUDAPEST**

Matični broj ili br. pasoša: **ZE 616211**

74-0000618/009

Finansijski izvještaj za godinu 2002. Finansijski izvještaj za godinu 2003.

Finansijski izvještaj za godinu 2004.

Lj. Šoškić
REGISTRATOR


M.P.

LJILJANA ŠOŠKIĆ

PRAVNA POUKA: Ovaj akt je konačan. Protiv istog može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom RCG, u roku od 30 dana od časa prijema potvrde.

FORMULAR ZA REGISTRACIJU
AKCIONARSKO DRUŠTVO

Примљено из руке _____ преко поште _____
 дата 26. 12. 2015 Предато поштом дана 26
 препоручено дана _____
 Број: _____ Број пријаве _____



ПОЧЕТНА REGISTRACIJA ()
 PROMJENA PODATAKA

1. Naziv akcionarskog društva	TELECOM CRNE GORE A.D. PODGORICA		
2. Podaci o Ugovoru o osnivanju sa eventualnim dopunama	Datum kada je zaključen ugovor o osnivanju: Datum dopuna ugovora:		
3. Podaci o Statutu i eventualnim dopunama	Datum donošenja Statuta:		Datum unošenja promjena u Statut:
4. Podaci o članovima odbora direktora menadzmenta: 1) lično ime 2) adresa 3) prethodno ime (ako je promijenjeno) 4) datum i mjesto rođenja 5) matični broj 6) državljanstvo 7) zanimanje 8) članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima 9) mjesto registracije tih društava 10) pristanak na imenovanje	1. Ime <u>Georgely Bogdos</u> 2. Adresa <u>Budapest, H-1136, 27 Jatac st.</u> 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) 4. Datum i mjesto rođenja <u>27. 12. 1979. Budapest</u> 5. Matični broj: <u>(pasport) ZE 616211</u> 6. Državljanstvo: <u>mađarsko</u> 7. Zanimanje: 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis) <u>[Signature]</u>	1. Ime 2. Adresa 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) 4. Datum i mjesto rođenja 5. Matični broj: 6. Državljanstvo: 7. Zanimanje: 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	1. Ime 2. Adresa 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) 4. Datum i mjesto rođenja 5. Matični broj: 6. Državljanstvo: 7. Zanimanje: 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)

1. Ime	2. Adresa	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	4. Datum i mjesto rođenja	5. Matični broj	6. Državljanstvo	7. Zanimanje	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima	9. Mjesto registracije ili dnevna (ako nije u Crnoj Gori)	10. Saglasnost sa imenovanjem (popis)
1. Ime	2. Adresa	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	4. Datum i mjesto rođenja	5. Matični broj	6. Državljanstvo	7. Zanimanje	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima	9. Mjesto registracije ili dnevna (ako nije u Crnoj Gori)	10. Saglasnost sa imenovanjem (popis)
5. Sjedište uprave društva ili novo sjedište (ako je došlo do promjene adrese)	6. Adresa za primanje sudske pošte ili nova adresa ako je došlo do promjene adrese								
7. Rok na koji je društvo osnovano									
8. Sfera djelatnosti									
9. Licenciranje adresa sekretara društva	ime sekretara društva	ime izvršnog direktora	ime revizora društva	Adresa i MB	Adresa i MB				
Saglasnost sa imenovanjem (popis)		Saglasnost sa imenovanjem (popis)		Saglasnost sa imenovanjem (popis)					

60

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>10. Izjava o ovlaštenju lica da zastupaju društvo u odnosima sa trećim licima (označiti da li je ovlaštenje kolektivno ili pojedinačno)</p>	<p>Sekretar društva je ovlašten da djeluje POJEDINAČNO [] ili KOLEKTIVNO [] SA (naznačiti jedan)</p> <hr/> <p>Izvršni direktor je ovlašten da djeluje POJEDINAČNO [] ili KOLEKTIVNO [] SA (naznačiti jedan)</p> <hr/> <p>Članovi Odbora su ovlašćeni da djeluju POJEDINAČNO [] ili KOLEKTIVNO [] SA (naznačiti jedan)</p> <hr/>
<p>11. Rješenje Komisije za hitne od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu pozivu akcija</p>	<p>Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz ova, formular.</p> <p>Rješenje priloženo: DA [] NE []</p>
<p>12. Rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije</p>	<p>Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz ova, formular.</p> <p>Rješenje priloženo: DA [] NE []</p>
<p>13. Ime, potpis i MB ovlaštenog lica</p>	
<p>Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici</p>	<p>Registarski broj:</p> <p>Datum registracije:</p> <p>Broj i datum objavljivanja "Službenog lista RCG"</p>

**TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA
ODBOR DIREKTORA**

**ODLUKA
O
IZMJENI ODLUKE O FORMIRANJU UPRAVNOG ODBORA
I USVAJANJU NJEGOVOG PRAVILNIKA O RADU
I ODABIRU NJEGOVIH ČLANOVA**

PODGORICA, DECEMBAR 2005.

U skladu sa članom 36 paragraf 2 tačka 6 Statuta Telekoma Crne Gore a.d., Podgorica, Odbor direktora Telekoma Crne Gore a.d., Podgorica, na V redovnoj sjednici održanoj 20. decembra 2005. godine, donio je sljedeću

**Odluku o
izmjeni Odluke o formiranju Upravnog odbora
i usvajanju njegovog pravilnika o radu
i odabiru njegovih članova**

Član 1


U Odluci o formiranju Upravnog odbora i usvajanju njegovog pravilnika o radu i odabiru njegovih članova, broj: 02-3642/7 od 12. aprila 2005. godine, u članu 5, umjesto imena "Gospodin Kozma_Zsolt" treba da stoji ime "Gospodin Gergely Bujdosó".

Član 2

Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

Broj: 02-12493/8

Predsjednik
Odbora direktora,
Prof. dr Oleg Obradović



The stamp is circular with the text "TELEKOM CRNA GORA" around the perimeter and "telekom" in the center. A handwritten signature is written over the stamp.

**TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA
- ODBOR DIREKTORA -**

**ODLUKA
O
IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVE**

PODGORICA, DECEMBAR 2005.

U skladu sa članom 36 paragraf 2 tačka 6 Statuta Telekom Crne Gore a.d., Podgorica, Odbor direktora Telekom Crne Gore a.d. na svojoj V redovnoj sjednici održanoj 20. decembra 2005. godine, donio je sljedeću

**Odluku o
izmjeni Odluke o imenovanju članova uprave**

Član 1


U Odluci o imenovanju članova uprave broj: 02-3642/6 od 12. aprila 2005. godine, u članu 1, tačka 3, riječi: «Gospodin Zsolt Kozma se imenuje za Stalnog zamjenika Izvršnog direktora, Direktor marketinga», zamjenjuju se riječima: «Gospodin Gergely Bujdosó imenuje se za stalnog zamjenika Izvršnog direktora, Direktor marketinga, na određeno vrijeme, do 31. marta 2006. godine».

Član 2

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-12493/7

Predsjednik
Odbora direktora,
Prof. dr Oleg Obradović

The image shows a circular official seal of Telekom Crne Gore a.d. Podgorica. The seal contains the text 'TELEKOM CRNE GORE' around the top and 'Podgorica' at the bottom. In the center, there is a stylized logo with the word 'telekom' written below it. To the right of the seal is a handwritten signature in black ink.

**TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA
ODBOR DIREKTORA**

**ODLUKA
O RAZRJEŠENJU POMOĆNIKA IZVRŠNOG DIREKTORA
ZA MARKETING**

PODGORICA, 20 DECEMBAR 2005.

Na osnovu člana 36 stav 2 tačka 6 Statuta Telekom Crne Gore a.d. Podgorica, Odbor direktora Telekom Crne Gore a.d. Podgorica, na V redovnoj sjednici održanoj 20. 12. 2005. donio je

**ODLUKU
O RAZRJEŠENJU POMOĆNIKA IZVRŠNOG DIREKTORA
ZA MARKETING**

Član 1

Gospodin Zsolt Kozma razrješava se dužnosti Pomoćnika Izvršnog direktora za marketing.

Član 2

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od 31. 12.2005. godine.

Broj: 02-12493/5



**TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA
ODBOR DIREKTORA**

**ODLUKA
O IMENOVANJU POMOĆNIKA IZVRŠNOG DIREKTORA
ZA MARKETING**

PODGORICA, 20 DECEMBAR 2005.

Na osnovu člana 36 stav 2 tačka 6 Statuta Telekom Crne Gore a.d. Podgorica, Odbor direktora Telekom Crne Gore a.d. Podgorica, na V redovnoj sjednici održanoj 20. 12. 2005. donio je

**ODLUKU
O IMENOVANJU POMOĆNIKA IZVRŠNOG DIREKTORA
ZA MARKETING**

Član 1

Gospodin Gergely Bujdosó imenuje se za vršioca dužnosti Pomoćnika Izvršnog direktora za marketing, na određeno vrijeme, do 31.03.2006. godine.

Pomoćnik Izvršnog direktora za marketing biće odgovoran i za podršku Pomoćniku Izvršnog direktora za prodaju u postupku integracije Sektora prodaje.

Član 2

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od 1. 01.2006. godine.

Broj: 02-12493/6

PREDSJEDNIK
ODBORA DIREKTORA
TELEKOM CRNE GORE A.D.
Prof. dr Oleg Obradović



Telekom Crne Gore a.d. Podgorica
- ODBOR DIREKTORA -

ODLUKA
○
IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVE

Podgorica, april 2005.

U skladu sa članom 36 paragraf 2 tačka 6 Statuta Telekoma Crne Gore a.d., Podgorica, Odbor direktora Telekomu Crne Gore a.d. (dalje u tekstu «Kompanija») na svom sastanku održanom 12. aprila 2005. godine, donio je sljedeću

Odluku o imenovanju članova uprave

Član 1


Odbor direktora Kompanije na svom sastanku održanom 12. aprila 2005. godine odlučio je da imenuje sljedeće članove uprave:

- 1) Gospodin Aleksandar Mijac se imenuje za Stalnog zamjenika Izvršnog direktora, Tehnički direktor na određeno vrijeme;
- 2) Gospodin András Dunaí se imenuje za Finansijskog direktora;
- 3) Gospodin Zsolt Kozma se imenuje za Stalnog zamjenika Izvršnog direktora, Direktor marketinga;
- 4) Gospodin Pete Szabo se imenuje za Stalnog zamjenika Izvršnog direktora, Direktor prodaje;
- 5) Gospodin Béla Váradi se imenuje za Direktora Ljudskih resursa i pravnih poslova.

Član 2

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-3642/6



Telekom Crne Gore a.d. Podgorica
- ODBOR DIREKTORA -

ODLUKA
O
FORMIRANJU UPRAVNOG ODBORA I USVAJANJU NJEGOVOG PRAVILNIKA O
RADU I ODABIRU NJEGOVIH ČLANOVA

Podgorica, april 2005.

U skladu sa članom 36 paragraf 2 tačka 6 Statuta Telekomu Crne Gore a.d., Podgorica, Odbor direktora Telekomu Crne Gore a.d., Podgorica, na predlog Izvršnog direktora, na sjednici održanoj 12. aprila 2005. godine, donio je sljedeću

Odluku o formiranju Upravnog odbora i usvajanju njegovog pravilnika o radu i odabiru njegovih članova

Član 1

Odbor direktora Telekomu Crne Gore a.d., Podgorica ovim uspostavlja Upravni odbor Telekomu Crne Gore u skladu sa njegovim Pravilnikom o radu.

Član 2

Upravni odbor ima sopstvene dužnosti i ovlašćenja delegirana od strane Odbora direktora i regulisana njegovim Pravilnikom o radu.

Član 3

Upravni odbor izvještava Odboru direktora o statusu i radu TCG grupe na svakom sastanku Odbora.

Član 4

Odbor direktora Telekomu Crne Gore a.d., Podgorica ovim usvaja Pravilnik o radu Upravnog odbora u formi priloženoj uz ovaj document kao Aneks 1.

Član 5

Članovi Upravnog odbora – u skladu sa svojim Pravilnikom o radu - biće:

- Gospodin Oleg Obradovic
- Gospodin Milan Perovic
- Gospodin Dunai András
- Gospođa Váradi Béla
- Gospodin Kozma Zsolt
- Gospodin Pete Szabo
- Gospodin Aleksandar Mijac
- Gospodin Miodrag Ivanovic
- Gospodin Slavoljub Popadic

Član 6

Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

Broj: 02-3642/7

Prisjednik
Odbora direktora,
prof. dr Oleg Obradović



datum / 26/12/2005 broj / 02-12493/9

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљена из групе _____ првокошито _____
дане 26. 12. 2005 _____ првобитно нашоу дана _____
препоручено дано _____
број _____ број пријаве _____ цркана: Такса СГР _____

PRIVREDNI SUD
Centralni registar
n/r registratora

PODGORICA

PREDMET: Zahtjev za registraciju Statuta Monet d.o.o.
i promjene podataka za TCG, Monet i Internet Crna Gora

Poštovani,

U skladu sa odgovarajućim odredbama Zakona o privrednim društvima, dostavljamo Vam uredno popunjen obrazac promjene podataka za TCG, Monet i Internet Crna Gora kao i odgovarajuća akta koja je donio Odbor direktora TCG, odnosno Odbor direktora TCG u funkciji Skupštine Monet i Internet Crna Gora, na V-redovnoj sjednici održanoj 20.12.2005. godine, radi upisa promjene neophodnih podataka i registracije izmjena Statuta Monet d.o.o.

S poštovanjem,

Sekretar TCG
i Telekom Grupe

R. Strugar
Ratka Strugar



Prilog:

- Odluka o izmjeni Statuta Društva za pružanje usluga javnih mobilnih telekomunikacija Monet d.o.o. Podgorica, broj 09-10492/3 i prečišćeni tekst Statuta Monet d.o.o.
- Odluka o ukidanju mjesta Sekretara Monet d.o.o. Podgorica broj 09-10492/4
- Odluka o formiranju Upravnog odbora i usvajanju njegovog Pravilnika o radu i odabiru njegovih članova, broj 02-3642/7
- Odluka o izmjeni Odluke o formiranju Upravnog odbora i usvajanju njegovog Pravilnika o radu i odabiru njegovih članova, broj 02-12493/8
- Odluka o imenovanju članova uprave, broj 02-3642/6
- Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova uprave, broj 02-12493/7
- Odluka o razrješenju pomoćnika Izvršnog direktora za marketing, broj 02-12493/5
- Odluka o imenovanju pomoćnika Izvršnog direktora za marketing, broj 02-12493/6

Telekom Crne Gore a.d.
Kralja Nikole 2
81000 Podgorica, Crna Gora
tel + 381 81 432 300
fax + 381 81 432 400
www.telekomcg.com



Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI
PROMJENE PODATAKA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA**

Registarski broj **4 - 0000618 / 010**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

TELEKOM CRNE GORE-AKCIONARSKO DRUŠTVO PODGORICA

registrovalo promjenu podataka dana 18.04.2006 u 10:00 sati, u skladu sa odredbama
Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao **AKCIONARSKO DRUŠTVO**

Primito potvrdu 18.04.2006

Z. Brajcar

CRPS

CENTRALNI REGISTAR



Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **4 - 0000618 / 010**

Datum registracije: **18.04.2006**

Stari registarski broj: **1-17542-00**

Matični broj: **02289377**

Sjedište uprave društva: **UL.KRALJA NIKOLE BR.2 PODGORICA**

Adresa za prijem služ. pošte: **UL.KRALJA NIKOLE BR.2 PODGORICA**

Šifra djelatnosti: **64200 Telekomunikacije**


Datum donošenja osnivačkog akta: **28.10.1998**

Datum donošenja Statuta: **19.07.2002**

Datum promjena Statuta: **29.06.2005**

Lica u društvu:

<i>Svojstvo:</i>	Član odbora direktora	
<i>Ovlašćenje:</i>	KOLEKTIVNO	
<i>Ime i prezime:</i>	OBRADOVIĆ OLEG	
<i>Adresa:</i>	MALO BRDO L 1/64 PODGORICA	
<i>JMBG:</i>	1801964210248	SA
<i>Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaj</i>	ČLAN UO CRNOGORSKE KOMERCIJALNE BANKE -PODGORICA	
<i>Svojstvo:</i>	Sekretar	
<i>Ovlašćenje:</i>	KOLEKTIVNO	
<i>Ime i prezime:</i>	STRUGAR RATKA	
<i>Adresa:</i>	UL DOKA MIRAŠEVIĆA 45 PODGORICA	
<i>JMBG:</i>	3003966215011	SA
<i>Svojstvo:</i>	Izvršni direktor	
<i>Ovlašćenje:</i>	POJEDINAČNO	
<i>Ime i prezime:</i>	PEROVIĆ MR.MILAN	
<i>Adresa:</i>	UL.BLAŽA JOVANOVIĆA 33 PODGORICA	
<i>JMBG:</i>	2008971210026	
<i>Svojstvo:</i>	Član odbora direktora	
<i>Ovlašćenje:</i>	KOLEKTIVNO	
<i>Ime i prezime:</i>	MORVAJ TOMAS	
<i>Adresa:</i>	BAKATOR U.11 BUDIMPEŠTA	
<i>JMBG:</i>	P.ZF 139899	
	MACEDONSKI TELEKOMUNIKACII A.D.,STONEBRIDGE COM.A.D.,TELEMACEONIA	



4 0000618 / 010

Članstvo u drugim odborima
direktora, članstvo u
drugim društvima ili
upravljački položaj

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: KOLEKTIVNO
Ime i prezime: KUSTRA DR.PAL
Adresa: HEVES U.21 BUDIMPEŠTA
JMBG: P.PZ 767758

Članstvo u drugim odborima
direktora, članstvo u
drugim društvima ili
upravljački položaj

TELEMACEBDONIA A.D.

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: KOLEKTIVNO
Ime i prezime: TISZAI ZOLTAN
Adresa: XIII. U.24 BUDIMPEŠTA
JMBG: P.ZF 144252

Članstvo u drugim odborima
direktora, članstvo u
drugim društvima ili
upravljački položaj

MACEDONSKI TELEKOMUNIKACIJA A.D.,STONEBRIDGE COMMUNICATION A.D.,T-SYSTEM
HUNGARY

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: KOLEKTIVNO
Ime i prezime: WINKLER JANOS
Adresa: GYONGYVER U.81 BUDIMPEŠTA
JMBG: P.ZH 980034

Članstvo u drugim odborima
direktora, članstvo u
drugim društvima ili
upravljački položaj

MOBIMAKA A.D.

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: KOLEKTIVNO
Ime i prezime: DANKO DR.PETER
Adresa: TEMPLOM U.22 BUDIMPEŠTA
JMBG: P.PZ 752135



4 - 0000618 / 010

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: KOLEKTIVNO
Ime i prezime: CARIĆ SLAVKO
Adresa: SVETOZARA MILETIĆA 32 NOVI SAD
JMBG: 0502971800025
Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaj ČLAN ODBORA DIREKTORA " AUTOVOJVODINA" N.SAD, ČLAN ODBORA DIREKTORA "YUREN" N.SAD

Svojstvo: **Član menadžment komiteta**
Ovlašćenje: KOLEKTIVNO
Ime i prezime: OBRADOVIĆ OLEG
Adresa: MALO BRDO L 1/64 PODGORICA
JMBG: 1801964210248
Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaj ČLAN UO CRNOGORSKE KOMERCIJALNE BANKE -PODGORICA

Svojstvo: **Član menadžment komiteta**
Ovlašćenje: KOLEKTIVNO
Ime i prezime: PEROVIĆ MR.MILAN
Adresa: UL.BLAŽA JOVANOVIĆA 33 PODGORICA
JMBG: 2008971210026

Svojstvo: **Član menadžment komiteta**
Ovlašćenje: KOLEKTIVNO
Ime i prezime: IVANOVIĆ MR.MIODRAG
Adresa: MILA RADUHOVIĆA S 3/2 PODGORICA
JMBG: 2804965210015

Svojstvo: **Član menadžment komiteta**
Ovlašćenje: KOLEKTIVNO
Ime i prezime: POPADIĆ SLAVOLJUB
Adresa: VIJENAC DANILA KIŠA BR.2/32 PODGORICA
JMBG: 0412965290024



4 0000618 / 010

<i>Svojstvo:</i>	Član menadžment komiteta
<i>Ovlašćenje:</i>	KOLEKTIVNO
<i>Ime i prezime:</i>	MIJAČ ALEKSANDAR
<i>Adresa:</i>	BRATSTVA I JEDINSTVA B.B. BLOK VII PODGORICA
<i>JMBG:</i>	2205957210218


<i>Svojstvo:</i>	Član menadžment komiteta
<i>Ovlašćenje:</i>	KOLEKTIVNO
<i>Ime i prezime:</i>	VARADI BELA
<i>Adresa:</i>	TOLDY F.U 64/A 3 EM.8 BUDIMPEŠTA
<i>JMBG:</i>	ZA 397846

<i>Svojstvo:</i>	Član menadžment komiteta
<i>Ovlašćenje:</i>	KOLEKTIVNO
<i>Ime i prezime:</i>	DUNAI ANDRAS
<i>Adresa:</i>	MADACH IMRE UTCA 12 BUDIMPEŠTA
<i>JMBG:</i>	ZJ 141018

<i>Svojstvo:</i>	Predsjedavajući menadžment komiteta
<i>Ovlašćenje:</i>	KOLEKTIVNO
<i>Ime i prezime:</i>	OBRADOVIĆ OLEG
<i>Adresa:</i>	MALO BRDO L 1/64 PODGORICA
<i>JMBG:</i>	1801964210248
<i>Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaj</i>	ČLAN UO CRNOGORSKE KOMERCIJALNE BANKE -PODGORICA

<i>Svojstvo:</i>	Revizor
<i>Ovlašćenje:</i>	
<i>Naziv:</i>	P.J. PREDUZEĆE ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE "PRICEWATERHOUSECOOPERS" PODGORICA
<i>Sjedište:</i>	POSLOVNI CENTAR "KRUŠEVAC" CETINJSKI PUT BB PODGORICA
<i>Matični broj:</i>	17147862

<i>Svojstvo:</i>	Član menadžment komiteta
<i>Ovlašćenje:</i>	KOLEKTIVNO
<i>Ime i prezime:</i>	GERGELY BUJDOSO
<i>Adresa:</i>	H - 1136 27 TATRA ST BUDIMPEŠTA



4 - 0000618 / 010

Svojsvo: **Član menadžment komiteta**
Ovlašćenje: KOLEKTIVNO
Ime i prezime: KRUECKEBERG PATRICK
Adresa: OBERWALTERSDORF, SCHLOSS- SEE 2/18 AUSTRIJA
JMBG: 3533241823

Finansijski izvještaj: Godina 2002 Finansijski izvještaj: Godina 2003

Finansijski izvještaj: Godina 2004

M.P.

REGISTRATOR
J. Šoškić
JLJILJANA ŠOŠKIĆ

PRAVNA POUKA Ovaj akt je konačan. Protiv istog može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom RCG, u roku od 30 dana od dana prijema potvrde.

FORMULAR ZA REGISTRACIJU
AKCIONARSKO DRUŠTVO

Примљено у руке _____ преко поште _____

дана 18.07.06 Према _____

препоручено дана _____

Број _____ Број пријаве _____ прилози: Тргов. ЕПР Б/1

ПОЧЕТНА REGISTRACIJA []
ПРОМЈЕНА ПОДАТАКА X1


1. Назiv akcionarskog društva	Telekom Crne Gore a.d.		
2. Podaci o Ugovoru o osnivanju sa eventualnim dopunama	Datum kada je zaključen ugovor o osnivanju: Datum dopuna ugovora:		
3. Podaci o Statutu i eventualnim dopunama	Datum donošenja Statuta:	Datum uvođenja promjena u Statut:	
4. Podaci o članovima odbora direktora: <u>menadžera</u>	1. Ime <u>Patrick Kruelleberg</u> 2. Adresa <u>Schloss - See 2/118 2522 Oberwaltersdorf Austrija</u> 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) 4. Datum i mjesto rođenja <u>26.09.1969. Berlin</u> 5. Matični broj: <u>(pasos) 3533241823</u> 6. Državljanstvo: <u>Deutsch</u> 7. Zanimanje: 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	1. Ime 2. Adresa 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) 4. Datum i mjesto rođenja 5. Matični broj: 6. Državljanstvo: 7. Zanimanje: 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	1. Ime 2. Adresa 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) 4. Datum i mjesto rođenja 5. Matični broj: 6. Državljanstvo: 7. Zanimanje: 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)

P. Kruelleberg

CENTRALNI REG. STAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

	1. Ime 2. Adresa 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) 4. Datum i mjesto rođenja 5. Matični broj 6. Državljanstvo 7. Zanimanje 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	1. Ime 2. Adresa 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) 4. Datum i mjesto rođenja 5. Matični broj 6. Državljanstvo 7. Zanimanje 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	1. Ime 2. Adresa 3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) 4. Datum i mjesto rođenja 5. Matični broj 6. Državljanstvo 7. Zanimanje 8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima 9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)
5. Sjedište uprave društva ili novo sjedište (ako je došlo do promjene adrese)	Adresa:		
6. Adresa za prijeu službene pošte ili nova adresa ako je došlo do promjene adrese	Adresa:		
7. Rok na koji je društvo osnovano			
8. Šifra djelatnosti			
9. Lično ime i adresa sekretara društva, izvršnog direktora i revizora sa njihovom saglasnošću za imenovanje.	Ime sekretara društva Adresa i MB Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	Ime izvršnog direktora Adresa i MB Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	Ime revizora društva Adresa i MB Saglasnost sa imenovanjem (potpis)

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>10. Izjava o ovlaštenju lica da zastupaju društvo u odnosima sa trećim licima (označiti da li je ovlaštenje kolektivno ili pojedinačno)</p>	<p>Sekretar društva je ovlašten da djeluje POJEDINAČNO [] ili KOLEKTIVNO [] SA (naznačiti jedan)</p> <hr/> <p>Izvršni direktor je ovlašten da djeluje POJEDINAČNO [] ili KOLEKTIVNO [] SA (naznačiti jedan)</p> <hr/> <p>Članovi Odbora su ovlašteni da djeluju POJEDINAČNO [] ili KOLEKTIVNO [] SA (naznačiti jedan)</p> <hr/>
<p>11. Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija</p>	<p>Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz ovaj formular.</p> <p>Rješenje je priloženo: DA [] NE []</p>
<p>12. Rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije</p>	<p>Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz ovaj formular.</p> <p>Rješenje priloženo: DA [] NE []</p>
<p>13. Ime, potpis i MB ovlaštenog lica</p>	
<p>Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici</p>	<p>Registarski broj:</p> <p>Datum registracije:</p> <p>Broj i datum objavljivanja "Službenog lista RCG"</p>

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 67716
Datum: 18.04.2006

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 18.04.2006, pod registarskim brojem 4-0000618/010 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva TELEKOM CRNE GORE-AKCIONARSKO DRUŠTVO PODGORICA. Odlukom odbora direktora 12.04.2006. godine razrešava se Pete Szabo a imenuje za Direktora za marketinga i prodaje Patrick Krueckeberg . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

exp.
27.04.06
JW

Registrator
Lj. Soskic'
SOSKIĆ LJILJANA

**TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA
ODBOR DIREKTORA**

**ODLUKA
O IZMJENI ODLUKE
O TRAJNOJ POSLOVNOJ SARADNJI I POVEZIVANJU**

Podgorica, April 2006.

Na osnovu člana 36 stav 2 tačka 6 i 11 i stava 3 istog člana Statuta Telekom Crne Gore a.d. Podgorica i člana 25 Poslovnika o radu Odbora direktora Telekom Crne Gore a.d. Podgorica, Odbor direktora Telekom Crne Gore a.d. Podgorica, na osnovu izjašnjavanja putem faksa od 12. Aprila 2006. godine, donio je

**Odluku
o izmjeni Odluke o trajnoj poslovnoj saradnji
i povezivanju**

Član 1

U Odluci o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju broj 02-9910/5 od 27. Oktobra 2005. godine, u članu 2 stav 1 mijenja se, kako slijedi:

"Ovom odlukom utvrđuje se nova struktura i sastav menadžmenta i administracije. Struktura i sastav menadžmenta i administracije priloženi su uz ovu odluku i čine njen sastavni dio".

Takodje, u članu 2, poslije stava 2 dodaje se novi stav 3, koji glasi:

"Predmetna organizacija menadžmenta podrazumijeva konstituisanje nove pozicije - Direktor Marketinga i Prodaje".

Član 2

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja ali će se primjenjivati od 1. Aprila 2006. godine.

Odluka će biti objavljena na oglasnim tablama Društva.


Broj: 02-4017



PREDSJEDNIK
ODBORA DIREKTORA,
Prof. dr Oleg Obradović

Cilj izmjene Odluke je kreiranje efikasnije menadžment strukture u TCG Grupi sa povećanim fokusom na korisnike i ojačavanjem menadžmenta Grupe. Usredsredjenost na korisnike je jedan od najvažnijih strateških zadataka u radu TCG Grupe i povećanju konkurencije na polju marketinga. Stoga, Menadžment Grupe predlaže objedinjavanje Marketinga i Prodaje, kao zajedničkog sektora. Ujedno, sa strukturalnim promjenama predlaže se i imenovanje novog Direktora Marketinga i Prodaje. Imajući zu vidu razloge hitnosti, Odluka stupa na snagu 1. Aprila 2006. godine.

ORGANIZACIONA STRUKTURA TELEKOMA



18/04/2006

02-4016/1

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Придјело уздуке _____ прито поште _____
дана 18. 07. 06. Прото пошту дана _____
прито рурчона дана _____
Број _____ Број прито рурчона _____ прито поште _____

ПРИВРЕДНИ СУД
Centralni registar
n/r registratora

PODGORICA

PREDMET: Zahtjev za registraciju promjene podataka za TCG, Monet i Internet Crna Gora

Poštovani,

U skladu sa odgovarajućim odredbama Zakona o privrednim društvima, dostavljamo Vam uredno popunjen obrazac promjene podataka za TCG, Monet i Internet Crna Gora, kao i odgovarajuća akta koja je donio Odbor direktora TCG, odnosno Odbor direktora TCG u funkciji Skupštine Monet i Internet Crna Gora, putem fax.izjashjavanja dana 12.04.2006. godine, radi upisa promjene neophodnih podataka u CRPS.

S poštovanjem,

Sekretar TCG
i Telekom Grupe,

R. Strugar
Ratka Strugar



Prilog:

- Odluka o izmjeni Odluke o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju TCG, broj 02-4017
- Odluka o izmjeni Odluke o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju Monet, broj 09-2388/3
- Odluka o izmjeni Odluke o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju Internet, broj 626
- Odluka o izmjeni Odluke o formiranju Upravnog odbora i usvajanju njegovog Pravilnika o radu i odabiru njegovih članova, broj 02-4023
- Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Uprave, broj 02-4022
- Odluka o imenovanju Direktora prodaje kao člana menadzmenta kompanije i kao člana Menadzment Komiteta, broj 02-4019
- Odluka o imenovanju Direktora marketinga i prodaje, broj 02-4021
- Odluka o razrješenju pomoćnika Izvršnog direktora za prodaju, broj 02-4020
- Odluka o razrjesenju pomoćnika Izvršnog direktora za marketing, broj 02-4018

**TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA
ODBOR DIREKTORA**

**ODLUKA
O RAZRJEŠENJU POMOĆNIKA IZVRŠNOG DIREKTORA
ZA MARKETING**

Podgorica, April 2006.

15.

Na osnovu člana 36 stav 2 tačka 6 Statuta Telekom Crne Gore a.d. Podgorica i člana 25 Poslovnika o radu Odbora direktora Telekom Crne Gore a.d. Podgorica, Odbor direktora Telekom Crne Gore a.d. Podgorica, na osnovu izjašnjavanja putem faksa od 12. Aprila 2006. godine, donio je

**ODLUKU
O RAZRJEŠENJU POMOĆNIKA IZVRŠNOG DIREKTORA
ZA MARKETING**

Član 1

Odbor direktora Telekom Crne Gore a.d. Podgorica razrješava dužnosti gospodina Gergely Bujdoso Pomoćnika Izvršnog direktora za marketing zbog isteka mandata i stupanja na snagu nove organizacione strukture kompanije.

Član 2

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja ali će se primjenjivati od 1. Aprila 2006. godine.

Broj: 02-4018



PREDSJEDNIK

ODBORA DIREKTORA
TELEKOM CRNE GORE A.D.
Prof. dr Oleg Obradović

Obrazloženje

Imajući u vidu razloge hitnosti, kao i istek ugovora i mandata Pomoćnika direktora za prodaju i Pomoćnika direktora za marketing (31. mart), kao i činjenicu da će nova organizaciona struktura stupiti na snagu 1. aprila 2006, Odluka ima retroaktivno dejstvo i stupa na snagu 1. aprila 2006.

**TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA
ODBOR DIREKTORA**

**ODLUKA
O IMENOVANJU DIREKTORA
PRODAJE KAO ČLANA MENADŽMENTA KOMPANIJE
I KAO ČLANA MENADŽMENT KOMITETA**

Podgorica, April 2006.

Na osnovu člana 36 stav 2 tačka 6 Statuta Telekom Crne Gore a.d. Podgorica i člana 25 Poslovnika o radu Odbora direktora Telekom Crne Gore a.d. Podgorica, Odbor direktora Telekomna Crne Gore a.d. Podgorica, na osnovu izjašnjenja putem faksa od 12. Aprila 2006. godine, donio je

**ODLUKU
O IMENOVANJU DIREKTORA
PRODAJE KAO ČLANA MENADŽMENTA KOMPANIJE
I KAO ČLANA MENADŽMENT KOMITETA**

Član 1

Odbor direktora Telekom Crne Gore imenuje gospodina Gergely Bujdoso za Direktora Prodaje, kao člana Menadžmenta Kompanije i kao člana Menadžment Komiteta.

Član 2

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja ali će se primjenjivati od 1. Aprila 2006. godine.

Broj: 02-4019



PREDSJEDNIK
ODBORA DIREKTORA
TELEKOM CRNE GORE A.D.
Prof. dr Oleg Obradović

[Handwritten signature]

Obrazloženje

Imajući u vidu razloge hitnosti, kao i istek ugovora i mandata Pomoćnika direktora za prodaju i Pomoćnika direktora za marketing (31. mart), kao i činjenicu da će nova organizaciona struktura stupiti na snagu 1. aprila 2006, Odluka ima retroaktivno dejstvo i stupa na snagu 1. aprila 2006.

**TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA
- ODBOR DIREKTORA -**

**ODLUKA
○
IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVE**

Podgorica, April, 2006.

U skladu sa članom 36 paragraf 2 tačka 6 Statuta Telekom Crne Gore a.d., Podgorica i člana 25 Poslovnika o radu Odbora direktora Telekom Crne Gore a.d. Podgorica, Odbor direktora Telekom Crne Gore a.d. Podgorica, na osnovu izjašnjavanja putem faksa od 12. Aprila 2006. godine, donio je

**Odluku o
izmjeni Odluke o imenovanju članova uprave**

Član 1

U Odluci o imenovanju članova uprave broj: 02-3642/6 od 12. Aprila 2005. godine i broj: 02-12493/7 od 20. Decembra 2005. godine, u članu 1, tačka 4, riječi: «Gospodin Pete Szabo imenuje se za stalnog zamjenika Izvršnog direktora, Direktor prodaje», zamjenjuju se riječima: «Gospodin Gergely Bujdosó imenuje se za Direktora Prodaje».

U istom članu, dodaje se tačka 6), tako da glasi:

«6) Gospodin Patrick Krueckeberg imenuje se za Direktora Marketinga i Prodaje».

Član 2

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja ali će se primjenjivati od 1. Aprila 2006. godine.

Broj: 02-4022



Predsjednik
Odbora direktora,
Prof. dr Oleg Obradović

Obrazloženje

Imajući u vidu razloge hitnosti, kao i istek ugovora i mandata Pomoćnika direktora za prodaju i Pomoćnika direktora za marketing (31. mart), kao i činjenicu da će nova organizaciona struktura stupiti na snagu 1. aprila 2006, Odluka ima retroaktivno dejstvo i stupa na snagu 1. aprila 2006.

**TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA
ODBOR DIREKTORA**

 **telekom** A.D.
CRNE GORE
Brol: 02-4020
Podgorica, 12. 04. 2006.

**ODLUKA
O RAZRJEŠENJU POMOĆNIKA IZVRŠNOG DIREKTORA
ZA PRODAJU**

Podgorica, April 2006.

Na osnovu člana 36 stav 2 tačka 6 Statuta Telekom Crne Gore a.d. Podgorica i člana 25 Poslovnika o radu Odbora direktora Telekom Crne Gore a.d. Podgorica, Odbor direktora Telekoma Crne Gore a.d. Podgorica, na osnovu izjašnjenja putem faksa od 12. Aprila 2006. godine, donio je

**ODLUKU
O RAZRJEŠENJU POMOĆNIKA IZVRŠNOG DIREKTORA
ZA PRODAJU**

Član 1

Odbor direktora Telekom Crne Gore a.d. Podgorica razrješava dužnosti gospodina Pete Szabo Pomoćnika Izvršnog direktora za prodaju, zbog isteka ugovora i stupanja na snagu nove organizacione strukture kompanije.

Član 2

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja ali će se primjenjivati od 1. Aprila 2006. godine.

Broj: 02-4020



PREDSJEDNIK
ODBORA DIREKTORA
TELEKOM CRNE GORE A.D.
Prof. dr Oleg Obradović

Obrazloženje

Imajući u vidu razloge hitnosti, kao i istek ugovora i mandata Pomoćnika direktora za prodaju i Pomoćnika direktora za marketing (31. mart), kao i činjenicu da će nova organizaciona struktura stupiti na snagu 1. aprila 2006, Odluka ima retroaktivno dejstvo i stupa na snagu 1. aprila 2006.

**TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA
ODBOR DIREKTORA**

**ODLUKA
O
IZMJENI ODLUKE O FORMIRANJU
UPRAVNOG ODBORA (MENADŽMENT KOMITETA)
I USVAJANJU NJEGOVOG PRAVILNIKA O RADU
I ODABIRU NJEGOVIH ČLANOVA**

Podgorica, April 2006.

U skladu sa članom 36 paragraf 2 tačka 6 Statuta Telekom Crne Gore a.d., Podgorica i člana 25 Poslovnika o radu Odbora direktora Telekom Crne Gore a.d. Podgorica, Odbor direktora Telekom Crne Gore a.d. Podgorica, na osnovu izjašnjavanja putem faksa od 12. Aprila 2006. godine, donio je

**Odluku o
izmjeni Odluke o formiranju
Upravnog Odbora (Menadžment Komiteta)
i usvajanju njegovog Pravilnika o radu
i odabiru njegovih članova**

Član 1

U Odluci o o formiranju Upravnog odbora (Menadžment Komiteta) i usvajanju njegovog pravilnika o radu i odabiru njegovih članova, broj: 02-3642/7 od 12. Aprila 2005. godine i broj: 02-12493/8 od 20. Decembra 2005. godine, u članu 5, dodaju se imena kako slijedi:

- "Gospodin Patrick Krueckeberg
- Gospodin Gergely Bujdosó".

Takodje, u istom članu, ime "Gospodin Pete Szabo" briše se.

Član 2

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja ali će se primjenjivati od 1. Aprila 2006. godine.

Broj: 02-4023



Predsjednik
Odbora direktora,
Prof. dr Oleg Obradović

Obrazloženje

Imajući u vidu razloge hitnosti, kao i istek ugovora i mandata Pomoćnika direktora za prodaju i Pomoćnika direktora za marketing (31. mart), kao i činjenicu da će nova organizaciona struktura stupiti na snagu 1. aprila 2006, Odluka ima retroaktivno dejstvo i stupa na snagu 1. aprila 2006.

**TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA
ODBOR DIREKTORA**

**ODLUKA
O IMENOVANJU DIREKTORA
MARKETINGA I PRODAJE**

Podgorica, April 2006.

265

Na osnovu člana 36 stav 2 tačka 6 Statuta Telekom Crne Gore a.d. Podgorica i člana 25 Poslovnika o radu Odbora direktora Telekom Crne Gore a.d. Podgorica, Odbor direktora Telekoma Crne Gore a.d. Podgorica, na osnovu izjašnjavanja putem faksa od 12. Aprila 2006. godine, donio je

**ODLUKU
O IMENOVANJU DIREKTORA
MARKETINGA I PRODAJE**

Član 1

Odbor direktora Telekom Crne Gore imenuje gospodina Patricka Krueckeberga za Direktora Marketinga i Prodaje.

Član 2

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja ali će se primjenjivati od 1. Aprila 2006. godine.

Broj: 02-4021

PREDSJEDNIK
ODBORA DIREKTORA
TELEKOM CRNE GORE A.D.
Prof. dr Oleg Obradović



Obrazloženje

Imajući u vidu razloge hitnosti, kao i istek ugovora i mandata Pomoćnika direktora za prodaju i Pomoćnika direktora za marketing (31. mart), kao i činjenicu da će nova organizaciona struktura stupiti na snagu 1. aprila 2006, Odluka ima retroaktivno dejstvo i stupa na snagu 1. aprila 2006.



Republika Crna Gora

OBAVJEŠTENJE O NASTAVKU REGISTRACIJE

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj **4 - 0000618 / 011**


Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

TELEKOM CRNE GORE-AKCIONARSKO DRUŠTVO PODGORICA

produžilo registraciju dana 02.08.2006 u 10:00 sati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02).

Obaveza sledećeg produženja je na da 02.08.2007 u skladu sa čl. 86. st. 8 i 9 Zakona o privrednim društvima

REGISTRATOR.


LJILJANA ŠOŠKIĆ

M.P.

Primiti potvrdi 05.07.06





CENTRALNI REGISTAR

PRIJAVA O PRODUZENJU REGISTRACIJE
AKCIONARSKOG ILI DRUSTVA SA
OGRANICENOM ODGOVORNOSCU

Приликом изруке _____ преко поште _____
данка 04.07.06 _____ дана _____
препоручено дана _____
Број _____ Број пријаве _____

Forma PRGOT
DRUSTVA

Naziv društva
Telekom Case Care a.d.
Podgorica

Licno ime i adresa svakog člana odbora direktora, izvršnog direktora i sekretara

Ime <u>Bence Marai</u> MB Adresa Duznost	Ime <u>Zoltan Pirkole</u> MB Adresa Duznost	Ime <u>Zoltan Kovacs</u> MB Adresa Duznost
Ime <u>Pal Galocz</u> MB Adresa Duznost	Ime <u>Friedbert Berlach</u> MB Adresa Duznost	Ime <u>Wolfgang Hauptmann</u> MB Adresa Duznost

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Ime <i>Slavko Carić</i> MB Adresa Duznost	Ime <i>Milan Perović</i> MB 200897/210026 Adresa <i>BULVAR DOMOVINA B 33 PODGORICA</i> Duznost <i>IZVŠNI DIREKTOR</i>	Ime <i>Ratka Anđić</i> MB Adresa Duznost
Ime MB Adresa Duznost	Ime MB Adresa Duznost	Ime MB Adresa Duznost

Ovim podnosim prijavu za produženje registracije akcionarskog društva - društva sa ograničenom odgovornošću (precrtati nepotrebno), prema odredbama Zakona o privrednim društvima.

POTPIS OVLAŠĆENOG LICA

MILAN PEROVIĆ

[Signature]



PK
1.

Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	RegistarSKI broj ove prijave:
	Datum registracije :

3

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Uputstvo

1. Formular popuniti masinski ili ručno STAMPANIM, SLOVIMA, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja služi kao potvrda će biti ovjerena pečatom, sa datumom registracije i imaće registarski broj. Kopija će biti vraćena društvu odmah ili na adresu koja je navedena za prijem službene poste.
3. Ovaj formular se koristi za produženje registracije akcionarskog društva i društva sa ograničenom odgovornošću. Koristiti dodatni primjerak formulara ako je potrebno više prostora da bi se naveli podaci o svim članovima uprave društva.
4. Ukoliko neko lice ne posjeduje matični broj navedu registarski broj njegove lične karte
5. Ovaj formular se može lično dostaviti CRPS-a ili poslati na adresu ovlaštenog posrednika ili adresu CRPS-a:
Centralni registar Privrednog suda u Podgorici
IV Proleterske brigade 2
81000 Podgorica.
6. Adresa sudova i lica za posredovanje u registraciji koji su ovlašteni od strane CRPS-a da primaju dokumenta i prijave za registraciju su:
(detalji koji se naknadno unose)
7. Taksa koja se plaća za podnošenje ovog formulara iznosi Euro



Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI
PROMJENE PODATAKA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA**

Registarski broj **4 - 0000618 / 012**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

TELEKOM CRNE GORE-AKCIONARSKO DRUŠTVO PODGORICA

registrovalo promjenu podataka dana 03.07.2006 u 10:00 sati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao **AKCIONARSKO DRUŠTVO**

Prilomak

03.07.2006

R. Stojanović

CRPS

CENTRALNI REGISTAR

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **4 - 0000618 / 012**

Datum registracije: **03.07.2006**

Stari registarski broj: **1-17542-00**

Matični broj: **02289377**

Sjedište uprave društva: **MOSKOVSKA 29 PODGORICA**

Adresa za prijem služ. pošte: **MOSKOVSKA 29 PODGORICA**

Šifra djelatnosti: **64200 Telekomunikacije**

Datum donošenja osnivačkog akta: **28.10.1998**

Datum donošenja Statuta: **19.07.2002**

Datum promjena Statuta: **26.06.2006**

Lica u društvu:

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: **KOLEKTIVNO**
Ime i prezime: **CARIĆ SLAVKO**
Adresa: **SVRTOZARA MILETIĆA 32 NOVI SAD**
JMBG: **0502971800025**
Članstvo u drugim odborima direktora, članstva u drugim društvima ili upravljački položaj: **ČLAN ODBORA DIREKTORA " AUTOVOJVODINA" N.SAD ,ČLAN ODBORA DIREKTORA "YUREN" N.SAD**

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: **KOLEKTIVNO**
Ime i prezime: **GERLACH FRIDBERT**
Adresa: **WINDHAGEN, WIESENGRUND 23**
JMBG: **2087112685**

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: **KOLEKTIVNO**
Ime i prezime: **GABOR PAL**
Adresa: **ESCEDHAZA UTCA 5 BUDIMPEŠTA**
JMBG: **ZF 016498**

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: **KOLEKTIVNO**
Ime i prezime: **KOVACH ZOLTAN**
Adresa: **KOZTARSASAG U. 34 BUDIMPEŠTA**
JMBG: **027857403**



4-0000618/012

<i>Svojstvo:</i>	Član odbora direktora
<i>Ovlašćenje:</i>	KOLEKTIVNO
<i>Ime i prezime:</i>	PINKOLA ZOLTAN
<i>Adresa:</i>	BENEDEK ELEK U. 5/D BUDIMPEŠTA
<i>JMBG:</i>	ZF 722563
<i>Svojstvo:</i>	Član odbora direktora
<i>Ovlašćenje:</i>	KOLEKTIVNO
<i>Ime i prezime:</i>	MAKAI BENCE
<i>Adresa:</i>	SARKAD UTCA 104 BUDIMPEŠTA
<i>JMBG:</i>	ZF 017817
<i>Svojstvo:</i>	Predsjednik odbora direktora
<i>Ovlašćenje:</i>	KOLEKTIVNO
<i>Ime i prezime:</i>	MAKAI BENCE
<i>Adresa:</i>	SARKAD UTCA 104 BUDIMPEŠTA
<i>JMBG:</i>	ZF 017817
<i>Svojstvo:</i>	Član odbora direktora
<i>Ovlašćenje:</i>	KOLEKTIVNO
<i>Ime i prezime:</i>	HAUPTMANN WOLFGANG
<i>Adresa:</i>	ALTRHEINSTRASSE 22 BON
<i>JMBG:</i>	5206403110
<i>Svojstvo:</i>	Izvršni direktor
<i>Ovlašćenje:</i>	POJEDINAČNO
<i>Ime i prezime:</i>	PEROVIĆ MR.MILAN
<i>Adresa:</i>	UL.BLAŽA JOVANOVIĆA 33 PODGORICA
<i>JMBG:</i>	2008971210026
<i>Svojstvo:</i>	Sekretar
<i>Ovlašćenje:</i>	
<i>Ime i prezime:</i>	STRUGAR RATKA
<i>Adresa:</i>	UL ĐOKA MIRAŠEVIĆA 45 PODGORICA
<i>JMBG:</i>	3003966215011



4-0000618/012

Svojstvo: Operativni komitet
Ovlašćenje: KOLEKTIVNO
Ime i prezime: MAKAI BENCE
Adresa: SARKAD UTCA 104 BUDIMPEŠTA
JMBG: ZF 017817

Svojstvo: Predsjednik operativnog komiteta
Ovlašćenje: KOLEKTIVNO
Ime i prezime: MAKAI BENCE
Adresa: SARKAD UTCA 104 BUDIMPEŠTA
JMBG: ZF 017817

Svojstvo: Operativni komitet
Ovlašćenje: KOLEKTIVNO
Ime i prezime: PINKOLA ZOLTAN
Adresa: BENEDEK ELEK U. 5/D BUDIMPEŠTA
JMBG: ZF 722563

Svojstvo: Operativni komitet
Ovlašćenje: KOLEKTIVNO
Ime i prezime: KOVACH ZOLTAN
Adresa: KOZTARSASAG U. 34 BUDIMPEŠTA
JMBG: 027857403

Svojstvo: Revizor
Ovlašćenje:
Naziv: P.J. PREDUZEĆE ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I
KONSALTING USLUGE "PRICEWATERHOUSECOOPERS" PODGORICA
Sjedište: POSLOVNI CENTAR "KRUŠEVAC" CETINJSKI PUT BB PODGORICA
Matični broj: 17147362

Finansijski izvještaj: Godina 2002

Finansijski izvještaj: Godina 2003

Finansijski izvještaj: Godina 2004




CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

Strana 5

4-0000618/012

M.P.

REGISTRATOR

LJILJANA ŠOŠKIĆ

PRAVNA POUKA: Ovaj akt je konačan. Protiv istog može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom RCG, u roku od 30 dana od dana prijema potvrde.

Примљено на опису _____ предсписате
 дана 03.07.06 _____
 приједато на пошту дана _____
 приједочено дана _____
 Број _____ Број приједача _____ пристоја. Тужба ЕУ _____


FORMULAR ZA REGISTRACIJU
AKCIONARSKO DRUSTVO

Form 4 AD CRPS

POČETNA REGISTRACIJA | |
PROMJENA PODATAKA

1. Naziv akcionarskog društva	Teleton Case Case a.d. Podgorica	
2. Podaci o Ugovoru o osnivanju sa eventualnim dopunama	Datum kada je zaključen ugovor o osnivanju: Datum dopuna ugovora:	
3. Podaci o Statutu i eventualnim dopunama	Datum donošenja Statuta: 26.06.2006.	Datum unosnja promjena u Statut:

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>4. Podaci o članovima odbora direktora:</p> <p>1) lično ime 2) adresa 3) prethodno ime (ako je promijenjeno) 4) datum i mjesto rođenja 5) matični broj 6) državljanstvo 7) zanimanje 8) članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima 9) mjesto registracije tih društava 10) pristanak na imenovanje</p>	<p>1. Ime Fridbert Gerlach</p> <p>2. Adresa Wiesengrund 23 53578 Windhagen (Hohn) Germany</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja 26.11.1957, Düsseldorf, Germany</p> <p>5. Matični broj: 2087112685</p> <p>6. Državljanstvo: German</p> <p>7. Zanimanje: Telecommunications and Industrial Engineer</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: 1. Member of the Supervisory Board PTC Polska Telefonja Cyfrowa Sp.z.o.o. 2. Member of the Supervisory Board HT MObilne komunikacije d.o.o</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 1. Warsaw, Poland 2. Mostar, Bosnia-Herzegovina</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis) (Fridbert Gerlach)</p> 	<p>1. Ime Fridbert Gerlach</p> <p>2. Adresa Wiesengrund 23 53578 Windhagen (Hohn) Germany</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja 26.11.1957, Düsseldorf, Germany</p> <p>5. Matični broj: 2087112685</p> <p>6. Državljanstvo: German</p> <p>7. Zanimanje: Telecommunications and Industrial Engineer</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: 1. Member of the Supervisory Board PTC Polska Telefonja Cyfrowa Sp.z.o.o. 2. Member of the Supervisory Board HT MObilne komunikacije d.o.o</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 3. Warsaw, Poland 4. Mostar, Bosnia-Herzegovina</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis) (Fridbert Gerlach)</p> 	<p>1. Ime</p> <p>2. Adresa</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p> <p>5. Matični broj:</p> <p>6. Državljanstvo:</p> <p>7. Zanimanje</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>
---	--	---	--

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>4. Podaci o članovima odbora direktora:</p> <p>1) lično ime 2) adresa 3) prethodno ime (ako je promijenjeno) 4) datum i mjesto rođenja 5) matični broj 6) državljanstvo 7) zanimanje 8) članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima 9) mjesto registracije tih društava 10) pristanak na imenovanje</p>	<p>1. Ime Gábor Pál</p> <p>2. Adresa H-1171 Budapest, Ecsedháza utca 5.</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja 2 December 1968, Budapest</p> <p>5. Matični broj: ZF 016498</p> <p>6. Državljanstvo: Hungarian</p> <p>7. Zanimanje: economist</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: Member of the Board of Pro-M Profesiionális Mobilrádió Zrt.</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) H-1107 Budapest, Száva utca 3-5</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis) <i>Pál Gábor</i></p>	<p>1. Ime Gábor Pál</p> <p>2. Adresa H-1171 Budapest, Ecsedháza utca 5.</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja 2 December 1968, Budapest</p> <p>5. Matični broj: ZF 016498</p> <p>6. Državljanstvo: Hungarian</p> <p>7. Zanimanje: economist</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: Member of the Board of Pro-M Profesiionális Mobilrádió Zrt.</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) H-1107 Budapest, Száva utca 3-5.</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis) <i>Pál Gábor</i></p>	<p>1. Ime</p> <p>2. Adresa</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p> <p>5. Matični broj:</p> <p>6. Državljanstvo.</p> <p>7. Zanimanje:</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>
---	---	--	---

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>4. Podaci o članovima odbora direktora:</p> <p>1) lično ime 2) adresa 3) prethodno ime (ako je promijenjeno) 4) datum i mjesto rođenja 5) matični broj 6) državljanstvo 7) zanimanje 8) članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima 9) mjesto registracije tih društava 10) pristanak na imenovanje</p>	<p>1. Ime Zoltán Kovács</p> <p>2. Adresa Köztársaság u. 34 Budapest 1029 HUNGARY</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja 1973.07.11 Winfield, Illinois USA</p> <p>5. Matični broj: 027857403</p> <p>6. Državljanstvo: USA</p> <p>7. Zanimanje: Finance</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis) </p>	<p>1. Ime Zoltán Kovács</p> <p>2. Adresa Köztársaság u. 34 Budapest 1029 HUNGARY</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja 1973.07.11 Winfield, Illinois USA</p> <p>5. Matični broj: 027857403</p> <p>6. Državljanstvo: USA</p> <p>7. Zanimanje: Finance</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis) </p>	<p>1. Ime</p> <p>2. Adresa</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p> <p>5. Matični broj:</p> <p>6. Državljanstvo:</p> <p>7. Zanimanje:</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>
---	---	--	---



CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

	<p>1. Ime Zoltan Pimkola</p> <p>2. Adresa Hungary, 1184 Budapest, Benedek Elek u. 51d</p> <p>3. Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja 17.08.1972.</p> <p>5. Maticni broj: ZF 722 563</p> <p>6. Drzavljanstvo: mađarsko</p> <p>7. Zanimanje: Poslovni fakultet u Budimpešti</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis) Pimkola</p>	<p>1. Ime Zoltan Pimkola</p> <p>2. Adresa Hungary, 1184 Budapest, Benedek Elek u. 51d</p> <p>3. Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja 17.08.1972.</p> <p>5. Maticni broj: ZF 722 563</p> <p>6. Drzavljanstvo: mađarsko</p> <p>7. Zanimanje: Poslovni fakultet u Budimpešti</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis) Pimkola</p>	<p>1. Ime</p> <p>2. Adresa</p> <p>3. Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p> <p>5. Maticni broj:</p> <p>6. Drzavljanstvo.</p> <p>7. Zanimanje:</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>
<p>5. Sjedište uprave društva ili novo sjedište (ako je doslo do promjene adrese)</p>	<p>Adresa:</p>		

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

	<p>1. Ime Bence Mészai</p> <p>2. Adresa Hungary, 1162 Budapest, Sasvad utca 104</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja 18. 11. 1974. Budapest</p> <p>5. Maticni broj: ZF 017 817</p> <p>6. Državljanstvo: mađarsko</p> <p>7. Zanimanje: posrednik za finansije i računovodstvo</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: - IKO-Telecom Media Holding Zrt. Hungary (član o. d.) - Pro-M Zrt. Hungary (član o. d.)</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) Mađarska</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis) Kola B</p>	<p>1. Ime Bence Mészai</p> <p>2. Adresa Hungary, 1162 Budapest, Sasvad utca 104</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja 18. 11. 1974. Budapest</p> <p>5. Maticni broj: ZF 017 817</p> <p>6. Državljanstvo: mađarsko</p> <p>7. Zanimanje: posrednik za finansije i računovodstvo</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: - IKO-Telecom Media Holding Zrt. Hungary (član o. d.) - Pro-M Zrt. Hungary (član o. d.)</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) Mađarska</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis) Kola B</p>	<p>1. Ime</p> <p>2. Adresa</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p> <p>5. Maticni broj:</p> <p>6. Državljanstvo:</p> <p>7. Zanimanje:</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>
<p>5. Sjedište uprave društva ili novo sjedište (ako je doslo do promjene adrese)</p>	<p>Adresa:</p>		

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>4. Podaci o članovima odbora direktora:</p> <p>1) lično ime 2) adresa 3) prethodno ime (ako je promijenjeno) 4) datum i mjesto rođenja 5) matični broj 6) državljanstvo 7) zanimanje 8) članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima 9) mjesto registracije tih društava 10) pristanak na imenovanje</p>	<p>1. Ime Wolfgang Hauptmann</p> <p>2. Adresa Altrheinstrasse 22 53227 Bonn Germany</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja 26.06.1962 in Bonn</p> <p>5. Matični broj: 5206403110</p> <p>6. Državljanstvo: german</p> <p>7. Zanimanje: engineer</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: 1. Supervisory Board Magyar Telekom; 2. Board of Directors Makedonski Telekomunikacii; 3. Managing Director in the Management Board of MagyarComHolding; 4. Supervisory Board of T-Systems RIC</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 1. Budapest; 2. Budapest; 3. Bonn; 4. Budapest</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p> <p>X (signature) </p>	<p>1. Ime Wolfgang Hauptmann</p> <p>2. Adresa Altrheinstrasse 22 53227 Bonn Germany</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja 26.06.1962 in Bonn</p> <p>5. Matični broj: 5206403110</p> <p>6. Državljanstvo: german</p> <p>7. Zanimanje: engineer</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima: 1. Supervisory Board Magyar Telekom; 2. Board of Directors Makedonski Telekomunikacii; 3. Managing Director in the Management Board of MagyarComHolding; 4. Supervisory Board of T-Systems RIC</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) 1. Budapest; 2. Budapest; 3. Bonn; 4. Budapest</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p> <p>X (signature) </p>	<p>1. Ime</p> <p>2. Adresa</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p> <p>5. Matični broj:</p> <p>6. Državljanstvo:</p> <p>7. Zanimanje:</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>
---	---	---	---

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

	<p>1. Ime <i>Slavko Čarić</i></p> <p>2. Adresa <i>MOPB Beograd Pop Lučina</i></p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) /</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja <i>5.02.1977 Novi Sad</i></p> <p>5. Matični broj: <i>0502977800025</i></p> <p>6. Državljanstvo: <i>Francuska i Srbija</i></p> <p>7. Zanimanje: <i>branis mednarodna</i></p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaj: u drugim društvima: /</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) /</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis) <i>[Signature]</i></p>	<p>1. Ime <i>Slavko Čarić</i></p> <p>2. Adresa <i>MOPB Beograd Pop Lučina</i></p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno) /</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja <i>5.02.1977 Novi Sad</i></p> <p>5. Matični broj: <i>0502977800025</i></p> <p>6. Državljanstvo: <i>Francuska i Srbija</i></p> <p>7. Zanimanje: <i>branis mednarodna</i></p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaj: u drugim društvima: /</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori) /</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis) <i>[Signature]</i></p>	<p>1. Ime</p> <p>2. Adresa</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p> <p>5. Matični broj:</p> <p>6. Državljanstvo:</p> <p>7. Zanimanje:</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaj: u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>
<p>5. Sjedište uprave društva ili novo sjedište (ako je došlo do promjene adrese)</p>	<p>Adresa: <i>ul. Monarhica br. 29</i></p>		

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

6. Adresa za prijetu službene poste ili nova adresa ako je doslo do promjene adrese	Adresa: <i>ul. Ilirskovska br. 29</i>		
7. Rok na koji je društvo osnovano			
8. S:fra djelatnosti			
9. Licno ime i adresa sekretara društva, izvršnog direktora i revizora sa njihovom saglasnoscu za imenovanje.	<p>Ime sekretara društva <i>Ratna Stupar</i></p> <p>Adresa i MB</p> <p>Saglasnost sa imenovanjem: (potpis)</p>	<p>Ime izvršnog direktora <i>Lilou Perović</i></p> <p>Adresa i MB <i>20087712/0026</i></p> <p>ADRESA <i>BENJA-JOLANDIĆ br 33 PODGORICA</i></p> <p>Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>	<p>Ime revizora društva <i>PWE</i></p> <p>Adresa i MB</p> <p>Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>



CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>10. Izjava o ovlaštenju lica da zastupaju društvo u odnosima sa trećim licima (označiti da li je ovlaštenje kolektivno ili pojedinačno)</p>	<p>Sekretar društva je ovlašten da djeluje POJEDINACNO [<input type="checkbox"/>] ili KOLEKTIVNO [<input type="checkbox"/>] SA (naznačiti jedan)</p> <hr/> <p>Izvršni direktor je ovlašten da djeluje POJEDINACNO [<input type="checkbox"/>] ili KOLEKTIVNO [<input type="checkbox"/>] SA (naznačiti jedan)</p> <hr/> <p>Članovi Odbora su ovlašteni da djeluju POJEDINACNO [<input type="checkbox"/>] ili KOLEKTIVNO [<input type="checkbox"/>] SA (naznačiti jedan)</p> <hr/>
<p>11. Rjesenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija</p>	<p>Naveći broj i datum rjesenja i kopiju priložiti uz ovaj formular.</p> <p>Rjesenje priloženo: DA [<input type="checkbox"/>] NE [<input type="checkbox"/>]</p>
<p>12. Rjesenje kojim se utvrdjuje uspješnost emisije</p>	<p>Naveći broj i datum rjesenja i kopiju priložiti uz ovaj formular.</p> <p>Rjesenje priloženo: DA [<input type="checkbox"/>] NE [<input type="checkbox"/>]</p>
<p>13. Ime, potpis i MB ovlašćenog lica</p>	<p>MILAN PEROVIC 2008971210026</p>
<p>Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici</p>	<p>Registarski broj: Datum registracije: Broj i datum objavljivanja Službenog lista RCG</p>

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Uputstvo

1. Formular popuniti masinski ili ručno STAMPANIM SLOVIMA, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja služi kao potvrda će biti ovjerena pečatom sa datumom, vremenom i mjestom registracije i imaće registracioni broj. Kopija će biti vraćena Akcionarskom društvu na adresu naznacenu u tački 6.
3. Ovaj formular se može koristiti za početnu registraciju akcionarskog društva ili za promjenu podataka navedenih u početnoj registraciji.
4. Ako ima više od šest članova odbora, koristiti dodatni primjerak formulara.
5. Ukoliko neko lice ne posjeduje matični broj navesti njegov registarski broj
5. Uz ovaj formular mora se priložiti kopija rješenja Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija i rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije.
7. Ako se ovaj formular koristi kao izjava o promjeni podataka za registraciju, mora se dostaviti Centralnom registru Privrednog suda (CRPS) sedam dana od nastale promjene.
8. Izvod iz ovog formulara Registrator Privrednog suda dostavlja Službenom listu RCG radi objavljivanja.
9. Ovaj formular se može lično dostaviti CRPS-a odnosno poslati na adresu ovlašćenog posrednika ili adresu CRPS-a:
Centralni registar Privrednog suda u Podgorici
IV Proleterske brigade 2
81000 Podgorica.
10. Adresa sudova i lica za posredovanje u registraciji koji su ovlašteni od strane CRPS-a da primaju dokumenta i prijave za registraciju su:
(detalji koji se naknadno nalaze)
11. Naknada koja se plaća za podnošenje ovog formulara iznosiEuro (detalji koji se naknadno unose)

OBAVEZNI PRILOG:

- ugovor o osnivanju
- statut
- rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija
- rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se utvrđuje uspješnost emisije
- spisak sa imenima članova odbora direktora
- potvrda o uplati takse

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 71035
Datum: 03.07.2006

OGLAS
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 03.07.2006, pod registarskim brojem 4-0000618/012 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva TELEKOM CRNE GORE-AKCIONARSKO DRUŠTVO PODGORICA. Odlukom Skupštine akcionara na IV vanrednoj sjednici održanoj 26.06.2006. godine razrešavaju se članovi odbora direktora, a imenuju i to: Carić Slavko, Gerlach Fridbert, Gabor Pal, Kovach Zoltan, Pinkola Zoltan, Makaie Bence i Hauptmann Wolfgang. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

EXP
07.07.2006
✓

— Registrator

Dana Terzić
ŠOŠKIĆ LJILJANA

**Telekom Crne Gore a.d. Podgorica
- ODBOR DIREKTORA -**

**ODLUKA
O
FORMIRANJU OPERATIVNOG KOMITETA I USVAJANJU NJEGOVOG
PRAVILNIKA O RADU I ODABIRU NJEGOVIH ČLANOVA**

Podgorica, Jul 2006.

U skladu sa članom 36 stav 2 tačka 6 i stav 3 i 4 istog člana Statuta Telekom Crne Gore a.d. Podgorica, kao i Odluke o izmjeni Statuta Telekom Crne Gore a.d. broj 01-7161/6 koju je donijela Skupština akcionara Telekoma na IV vanrednoj sjednici, održanoj 26. juna 2006. godine, Odbor direktora Telekoma Crne Gore a.d., Podgorica, na konstitutivnoj sjednici održanoj 3. Jula 2006. godine, donio je

ODLUKU

O

FORMIRANJU OPERATIVNOG KOMITETA I USVAJANJU NJEGOVOG PRAVILNIKA O RADU I ODABIRU NJGOVIH ČLANOVA

Član 1

Odbor direktora Telekoma Crne Gore a.d., Podgorica ovim uspostavlja Operativni Komitet Telekoma Crne Gore u skladu sa njegovim Pravilnikom o radu.

Član 2

Operativni Komitet ima sopstvene dužnosti i ovlašćenja delegirana od strane Odbora direktora i regulisana njegovim Pravilnikom o radu.

Član 3

Operativni Komitet izvještava Odbor direktora o statusu i radu TCG grupe na svakom sastanku Odbora.

Član 4

Odbor direktora Telekoma Crne Gore a.d., Podgorica ovim usvaja Pravilnik o radu Operativnog Komiteta u formi priloženoj uz ovaj dokument kao Aneks 1.

Član 5

Članovi Operativnog Komiteta, u skladu sa Odlukom Skupštine akcionara Telekoma o izmjeni Statuta Telekom Crne Gore a.d. broj 01-7161/6 od 26. juna 2006. i u skladu sa Pravilnikom o radu, biće:

- G-din Bence Makai
- G-din Zoltán Plakola
- G-din Zoltan Kovacs

Član 6

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o formiranju Upravnog odbora i usvajanju njegovog pravilnika o radu i odabiru njegovih članova, broj 02-3642/7 od 12. aprila 2005. godine.

Član 7

Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

Broj: 02-8102


Predsjednik
Odbora direktora
Bence Makai



Broj: 01-B153 Datum: 03.07.2006

PRIVREDNI SUD
Centralni registar
n/r registratora

PODGORICA

PREDMET: Zahtjev za registraciju promjene podataka za Telekom Crne Gore, Monet i Internet i produženje registracije za Telekom Crne Gore, Monet i Internet

Poštovani,

U skladu sa odgovarajućim odredbama Zakona o privrednim društvima, dostavljamo Vam uredno popunjene obrasce promjene podataka za Telekom Crne Gore, Monet i Internet kao i:

- odluke sa IV Vanredne Skupštine akcionara, održane 26.06.2006. godine,
- odluke sa Konstitutivne sjednice Odbora direktora Telekom Crne Gore, održane 3.06.2006. godine,
- odluke sa Konstitutivne sjednice Odbora direktora Telekom Crne Gore u funkciji Skupštine Monet i Internet, održane 3.06.2006. godine,

radi upisa promjene neophodnih podataka i registracije izmjena statuta.

Takodje, u prilogu Vam dostavljamo i uredno popunjene obrasce za produženje registracije za sva tri društva, shodno zakonskoj obaveznoj godišnjoj registraciji društva.

S poštovanjem,

SEKRE TAR DRUŠTVA,

R. Strugar
Ratka Strugar



Prilog:

- Odluka o izmjeni Statuta Telekom Crne Gore i prečišćen tekst Statuta
- Odluka o opozivu članova Odbora direktora
- Odluka o izboru članova Odbora direktora
- Odluka o izboru predsjednika Odbora direktora
- Odluka o izmjeni Statuta Monet i prečišćen tekst Statuta
- Odluka o povjeravanju ovlaštenja za Monet
- Odluka o izmjeni Statuta Internet i prečišćen tekst Statuta
- Odluka o povjeravanju ovlaštenja za Internet
- Odluka o ustanovljavanju Operativnog Komiteta i izboru njegovih članova

Telekom Crne Gore a.d.
Mackovačka 29
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +381 81 433 704
fax: +381 81 437 400
www.telekomcg.com

Telekom Crne Gore a.d. Podgorica
- ODBOR DIREKTORA -

telekom
CRNE GORE
A.D.
Guj 02-8101
Podgorica 03.07.2006

ODLUKA
o
IMENOVANJU PREDSJEDNIKA ODBORA DIREKTORA

Podgorica, Jul 2006.

U skladu sa članom 30 paragraf 2 tačka 6 Statuta Telekoma Crne Gore a.d., Podgorica, Odbor direktora Telekoma Crne Gore a.d., Podgorica, na svom sastanku održanom 3. jula 2006. godine donio je sljedeću

Odluku o imenovanju Predsjednika Odbora direktora

Član 1

Gospodin Bence Makai imenuje se za Predsjednika Odbora direktora Kompanije.

Član 2

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-8101

Milan Perović
Izvršni direktor
U funkciji Predsjednika
Generalne skupštine



Telekom Crne Gore A.D. - Podgorica
IV VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA

O D L U K A
o
IZBORU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA DRUŠTVA

Podgorica, 26. jun 2006.

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 2, člana 40 stav 1 i 2 tačka 1 i 2 alineja d) i tačka 7 Zakona o privrednim društvima, kao i člana 16 tačka 5, člana 20 i 31 Statuta Telekom Crne Gore a.d. Podgorica, IV vanredna Skupština akcionara Telekom Crne Gore a.d., na sjednici održanoj 26. Juna 2006. godine, donijela je

ODLUKU
o
IZBORU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA DRUŠTVA

I

Vanredna Skupština akcionara Društva je na svojoj IV vanrednoj sjednici od 26. Juna 2006. godine donijela Odluku o imenovanju sledećih lica za članove Odbora direktora Društva:

- 1) Mr. Bence Makai
- 2) Mr. Zoltán Pinkola
- 3) Mr. Zoltan Kovacs
- 4) Mr. Pal Gábor
- 5) Mr. Fridbert Gerlach
- 6) Mr. Wolfgang Hauptmann
- 7) Mr. Slavko Carić

II

Mandat članova Odbora direktora traje 5 (pet) godina, sa mogućnošću ponovnog imenovanja.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01-7161/8


PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE,
Mr. Milan Perović



OBRAZLOŽENJE

Na osnovu zahtjeva Magyar Telekomu broj 02-5958 od 15. maja 2006. i Odluke o sazivanju i utvrđivanju Dnevnog reda IV Vanredne Skupštine akcionara Telekom Crne Gore a.d. broj 02-6240 od 23. maja 2006. godine, Odbor direktora predlaže Skupštini akcionara donošenje predmetne odluke.

Telekom Crne Gore A.D. - Podgorica
IV VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA

ODLUKA
O
PROMJENI ČLANOVA ODBORA DIREKTORA DRUŠTVA

Podgorica, 26. jun 2006.

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 3, člana 40 stav 1 i 2 tačka 1 i 2 alineja d) i tačke 6 i 7 Zakona o privrednim društvima, člana 16 tačka 5, članova 20 i 33 stav 1 i člana 35 Statuta Telekom Crne Gore a.d. Podgorica, IV vanredna Skupština akcionara Telekom Crne Gore a.d., na sjednici održanoj 26. Juna 2006. godine, donijela je

ODLUKU
O
PROMJENI ČLANOVA ODBORA DIREKTORA DRUŠTVA

I


Vanredna Skupština akcionara Društva je na svojoj IV vanrednoj sjednici od 26. Juna 2006. godine donijela Odluku o opozivu sledećih članova Odbora direktora Društva:

- 1) Prof. dr Oleg Obradović
- 2) Tamás Morvai
- 3) Dr Pál Kustra
- 4) Zoltán Tiszai
- 5) János Winkler
- 6) Dr Péter Dankó

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01-7161/7



OBRAZLOŽENJE

Na osnovu zahtjeva Magyar Telekomu broj 02-5958 od 15. maja 2006. i Odluke o sazivanju i utvrđivanju Dnevnog reda IV Vanredne Skupštine akcionara Telekom Crne Gore a.d. broj 02-6240 od 23. maja 2006. godine, Odbor direktora predlaže Skupštini akcionara donošenje predmetne odluke.

Telekom Crne Gore a.d. - Podgorica
IV VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA

ODLUKA
○
IZMJENAMA STATUTA
TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA

Podgorica, 26. jun 2006.

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 1 Zakona o privrednim društvima i člana 16, stav 1 alineja 1 i člana 64 Statuta Telekom Crne Gore, IV vanredna Skupština akcionara na Skupštini akcionara, održanoj dana 26. Juna 2006. godine, donijela je

**ODLUKU
O IZMJENAMA STATUTA
TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA**

I

U Statutu Telekom Crne Gore a.d. Podgorica, u potpoglavlju 3. MENADŽMENT KOMITET vrši se izmjena naziva organa Društva, na način što se termin: »Menadžment komitet« zamjenjuje terminom: »Operativni komitet«.

U skladu sa ovom izmjenom, u svim odredbama Statuta u kojima se pominje, termin: »Menadžment komitet« treba zamijeniti terminom: »Operativni komitet«.

II

U članu 40, stav 2, 3 i 4 mijenjaju se, tako da glase:

»Operativni komitet po pravilu ima 3 (tri) člana.

Članovi Operativnog komiteta su:

- Predsjednik Odbora direktora Telekom Crne Gore a.d. i
- dva člana Odbora direktora, koje bira Odbor direktora, u skladu sa Poslovníkom o radu Odbora direktora.

Mandat članova Operativnog komiteta vezan je za mandat, odnosno članstvo u Odboru direktora.»


III

U članu 5 Statuta, riječi: "Ul. Kralja Nikole br. 2", zamjenjuju se riječima: "Ul. Moskovska br. 29".

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01-7161/6



35

Obrazloženje

U skladu sa zahtjevom većinskog vlasnika Magyar Telekom broj 02-5958 od 15. Maja 2006. i Inicijative Magyar Telekom za izmjenu Statuta broj 02-6238 od 23. Maja 2006. Odbor direktora predlaže Skupštini akcionara usvajanje Odluke o izmjenama Statuta.

Izmjene se odnose na promjenu naziva organa Društva (Menadžment komitet u Operativni komitet), kao i na sastav i broj članova ovog organa.

Takođe, budući da je Telekom Crne Gore odnedavno na novoj adresi, u novoj poslovnoj zgradi, neophodno je promijeniti i član 5 Statuta, s obzirom na to da se sjedište Društva nalazi u Ul. Moskovskoj br. 29.

Imajući u vidu naprijed navedeno, predlaže se da Skupština akcionara usvoji predmetnu Odluku.

TELEKOM CRNE GORE A.D. - PODGORICA

 **telekom**
CRNE GORE A.D.
Brtv 01-9961/6
Podgorica, 26. 06. 2006. 200. str.

STATUT

**TELEKOM CRNE GORE
AKCIONARSKO DRUŠTVO PODGORICA
(prečišćen tekst)**

PODGORICA, 26. jun 2006.

SADRŽAJ

I OPŠTE ODREDBE	3
Osnivanje i upis u registar.....	3
Odgovornost za obaveze.....	3
II NAZIV I OBILJEŽJA	3
Puni i skraćeni naziv.....	3
Pečat, štambilj, zaštitni znak, memorandum i dan Društva.....	4
III SJEDIŠTE	4
IV DJELATNOST	4
Promjena djelatnosti.....	5
V TRAJANJE DRUŠTVA	5
VI OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE	5
Nominalni iznos osnovnog kapitala.....	5
Vrsta i klasa akcija.....	6
Povećanje osnovnog kapitala.....	6
Pravo preče kupovine novih akcija.....	7
Smanjenje osnovnog kapitala.....	7
Sticanje sopstvenih akcija.....	7
VII ORGANI DRUŠTVA	7
1. SKUPŠTINA	7
Djelokrug Skupštine.....	7
Sastav Skupštine.....	8
Zastupanje akcionara na Skupštini.....	8
Redovna Skupština.....	8
Vanredna Skupština.....	9
Postupak sazivanja Skupštine.....	9
Dnevni red Skupštine.....	9
Organizovanje - vodjenje Skupštine.....	10
Kvorum.....	10
Glasanje na Skupštini.....	10
2. ODBOR DIREKTORA	11
Broj članova i sastav.....	11
Izbor članova Odbora direktora.....	11
Uslovi za izbor članova Odbora direktora.....	12
Mandat članova Odbora direktora.....	12
Pravila o rotaciji.....	12
Prestanak članstva u Odboru direktora.....	12
Djelokrug Odbora direktora.....	13
Odlučivanje.....	13
Nadoknada za rad.....	14
3. OPERATIVNI KOMITET	14

4. IZVRŠNI DIREKTOR.....	15
Djelokrug	15
Uслови za imenovanje.....	16
Postupak imenovanja i mandat	16
Razrješenje Izvršnog direktora	16
Prava, obaveze i odgovornosti Izvršnog direktora.....	17
5. SEKRETAR DRUŠTVA	17
Djelokrug	17
Imenovanje i mandat.....	17
6. REVIZOR.....	18
Izbor revizora.....	18
VIII ZASTUPANJE I POTPISIVANJE DRUŠTVA	18
Zastupanje.....	18
Punomoćje.....	18
Potpisivanje.....	19
IX OPŠTI AKTI DRUŠTVA.....	19
X FINANSIJE I RASPODJELA PROFITA	20
Finansijski izvještaji.....	20
Rezervni fond.....	20
Pokrivanje gubitka	21
XI POSLOVNA TAJNA	21
Obaveza donošenja opšteg akta	21
Obaveza čuvanja poslovne tajne.....	21
XII RESTRUKTURIRANJE I PRESTANAK DRUŠTVA.....	21
Statusne promjene	21
Prestanak Društva	21
XIII ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE.....	22
XIV IZMJENE I DOPUNE STATUTA.....	22
Pravo inicijative za izmjene i dopune Statuta	22
XV TUMAČENJE ODREDAKA STATUTA.....	22
XVI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE.....	23
Original Statuta.....	23
Stupanje na snagu	23

Na osnovu člana 19, a u skladu sa članom 96 stav 5 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br. 6/02), IV vanredna Skupština akcionara Telekom Crne Gore a.d. Podgorica, na sjednici održanoj dana 26. juna 2006. godine, donijela je

STATUT

AKCIONARSKOG DRUŠTVA "TELEKOM CRNE GORE A.D." – PODGORICA

I OPŠTE ODREDBE

Član 1

Osnivanje i upis u registar

"Telekom Crne Gore a.d." Podgorica (u daljem tekstu: Društvo) osnovano je, u postupku podjele JP PTT saobraćaja Crne Gore Podgorica, na: Poštu Crne Gore – Društvo sa ograničenom odgovornošću i Telekom Crne Gore – akcionarsko društvo, Odlukom o podjeli ovog preduzeća broj 08-7420 od 28.10.1998. godine i u postupku preregistracije upisano u Registar Privrednog Suća u Podgorici, pod brojem Fi. 5490/98 od 31.12.1998. godine.

Član 2

Odgovornost za obaveze

- 1) Društvo je pravno lice sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim zakonom i ovim Statutom.
- 2) Organizacione jedinice Društva nemaju svojstvo pravnog lica i u pravnom prometu istapaju pod firmom Društva.
- 3) Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom, a akcionari snose rizik poslovanja Društva do visine svog akcionarskog uloga.
- 4) Društvo je pravni sledbenik JP PTT saobraćaja Crne Gore Podgorica, u dijelu obavljanja registrovane djelatnosti telekomunikacija.

II NAZIV I OBILJEŽJA

Član 3

Puni i skraćeni naziv

- 1) Društvo posluje pod nazivom: "Telekom Crne Gore akcionarsko društvo" – Podgorica.
- 2) Skraćeni naziv Društva glasi: "Telekom Crne Gore A.D." – Podgorica.

Član 4

Pečat, štambilj, zaštitni znak, memorandum i dan Društva

- 1) Društvo ima pečat, koji je okruglog oblika prečnika 35mm u čijem se unutrašnjem krugu nalazi tekst: "Telekom Crne Gore" a.d. Podgorica. U sredini pečata je amblem Društva.
- 2) Društvo ima štambilj, koji je pravougaonog oblika čije dimenzije ne mogu biti veće od 30 x 70 mm i sadrži tekst koji je istovjetan tekstu ispisanom na pečatu, sa mjestom za broj i datum.
- 3) Društvo ima svoj zaštitni znak (amblem), čiji izgled i način korišćenja utvrđuje Odbor direktora.
- 4) Društvo ima svoj memorandum, koji u zaglavlju sadrži naziv i sjedište, zaštitni znak, telefon, telefax, žiro-račun i druge podatke utvrđene odlukom Odbora direktora.
- 5) Organizacioni djelovi Društva imaju svoj pečat, štambilj i memorandum, koji pored istovjetnih elemenata i veličine koje imaju ova obilježja Društva sadrži i naziv tog organizacionog dijela.
- 6) Izvršni direktor Društva će posebnim aktom bliže určiti broj pečata i štambilja, njihovu upotrebu, čuvanje i evidenciju, kao i postupak izdavanja i prijema isprava.
- 7) Društvo kao Dan Društva slavi 3. avgust, koji se obilježava na način bliže utvrđen odlukom Odbora direktora.

III SJEDIŠTE

Član 5

- 1) Sjedište Društva je u Podgorici, Ul. Moskovska 29. Sjedište Društva je i sjedište uprave Društva.

IV DJELATNOST

Član 6

- 1) Djelatnost Društva je:

- Telekom usluge – fiksne i mobilne,
- prenos i emitovnje radio i televizijskih programa,
- izdavanje i umnožavanje snimljenih zvučnih i video zapisa,
- obezbjeđivanje internet servisa,
- proizvodnja elektronskih komponenti,
- opšti i građevinski radovi i radovi specijalizovanih građevinskih struka, gradnja javne telekomunikacijske mreže, objekata i drugi građevinski radovi,
- električne i druge instalacije,

- posredovanje pri prodaji raznih proizvoda,
- druga trgovina na veliko,
- trgovina na malo,
- obrada podataka,
- djelatnosti povezane s bazama podataka,
- savjetovanje iz oblasti telekomunikacija i informatike,
- održavanje i opravka uređaja i opreme,
- druge računarske djelatnosti,
- istraživanje i eksperimentalni razvoj na području telekomunikacione tehnologije,
- tehničke probe i analize,
- projektovanje, izgradnja, rekonstrukcija i održavanje telekomunikacionih objekata i opreme,
- obuka kadrova za potrebe telekomunikacija,
- davanje objekata i opreme u zakup,
- usluge reklame i ekonomske propagande,
- usluge ispitivanja tržišta,
- poslovi iz oblasti spoljne trgovine,
- komercijalni poslovi na ostvarivanju prometa roba i usluga,
- inženjering.

2) Društvo može da vrši i druge djelatnosti, ukoliko se te djelatnosti uobičajeno obavljaju uz djelatnosti utvrdjene u stavu 1 ovog člana.

Član 7 Promjena djelatnosti

Odluku o promjeni djelatnosti, na predlog Odbora direktora, donosi Skupština Društva dvotrećinskom većinom glasova prisutnih akcionara odnosno predstavnika akcionara.

V TRAJANJE DRUŠTVA

Član 8

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

VI OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE

Član 9 Nominalni iznos osnovnog kapitala

Osnovni kapital Društva, na dan 26.12.2003. godine, utvrdjen je u nominalnom iznosu od 140.996.889,75 EUR.

Član 10 **Vrsta i klasa akcija**

1) Osnovni kapital Društva podijeljen je na 47.273.940 običnih akcija na ime, čija je pojedinačna nominalna vrijednost 2,98255 €, i koje su registrovane u dematerijalizovanoj formi u registru Centralne Depozitarne Agencije .

2) Obična akcija daje pravo glasa na Skupštini, pravo učešća u raspodjeli profita u skladu sa odredbama ovog Statuta i odlukom Skupštine, pravo na dio preostale imovine nakon likvidacije Društva, kao i druga prava utvrđena zakonom i ovim Statutom.

3) U slučaju da Društvo izdaje više klasa akcija, Skupština odnosno Odbor direktora, po njenom ovlaštenju, dužan je da posebnim aktom, koji će se dostaviti Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, utvrdi sledeće:

1. sastav akcionarskog kapitala prema klasama akcija;
2. broj akcija prema pojedinoj klasi, njihovu početnu cijenu i prava koja daju vlasnicima;
3. broj akcija koji je emitovan za nenovčane uloge, zajedno sa vrstom imovine koja sačinjava ulog i imenom lica koje takav ulog daje;
4. postupak zamjene jedne klase akcija za akcije druge klase odnosno druge vrste hartija od vrijednosti.

Član 11 **Povećanje osnovnog kapitala**

1) Društvo u skladu sa Zakonom može povećati osnovni kapital dodatnim ulozima svojih akcionara ili drugih lica kojima izdaje nove akcije.

2) Odluku o povećanju osnovnog kapitala donosi Skupština akcionara, kojoj prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje 2/3 akcija.

3) Organ ovlašćen za sazivanje Skupštine na kojoj treba donijeti odluku o povećanju osnovnog kapitala, dostavlja akcionarima:

1. poziv za Skupštinu koji, osim drugih potrebnih pojedinosti, u odgovarajućoj tački dnevnog reda sadrži i predlog odluka Skupštine o povećanju osnovnog kapitala i o odgovarajućoj izmjeni Statuta Društva, sa svim podacima koji po zakonu i Statutu moraju biti navedeni u spomenutim odlukama;
2. obrazloženi predlog Odbora direktora u pogledu potrebe i načina sprovođenja predloženog povećanja osnovnog kapitala, i
3. ako nove akcije treba uplatiti u stvarima ili pravima, izvještaj ovlašćenog nezavisnog procjenjivača o vrijednosti tih stvari ili prava.

4) Skupština može svojom odlukom, u skladu sa zakonom, ovlastiti Odbor direktora da u određenom roku, izdavanjem novih akcija poveća osnovni kapital do određenog iznosa, a najviše do polovine osnovnog kapitala utvrđenog Statutom Društva.

Član 12
Pravo preče kupovine novih akcija

- 1) Kada se kapital Društva povećava novčanim ulozima, akcionari imaju pravo preče kupovine, srazmjerno broju akcija koje posjeduju.
- 2) U svrhu ostvarivanja ovog prava, Odbor direktora je dužan osigurati da akcionari budu obaviješteni o uslovima ponude akcija na osnovu prava preče kupovine.
- 3) Skupština može svojom odlukom ograničiti ili ukinuti akcionarima pravo preče kupovine novih akcija.

Član 13
Smanjenje osnovnog kapitala

Osnovni kapital može se smanjiti, u skladu sa zakonom, na osnovu odluke Skupštine akcionara, za koju su glasali akcionari koji posjeduju najmanje 2/3 ukupnog broja akcija.

Član 14
Sticanje sopstvenih akcija

Društvo može sticati sopstvene akcije na osnovu odluke Skupštine akcionara. Za sprovođenje ove odluke Skupština može ovlastiti Odbor direktora.

VII ORGANI DRUŠTVA

I. SKUPŠTINA

Član 15

- 1) Skupština akcionara je najviši organ Društva.
- 2) Sve odluke drugih organa Društva moraju biti u skladu sa Statutom i odlukom Skupštine.

Član 16
Djelokrug Skupštine

Skupština akcionara ima isključivo pravo da:

1. Donosi Statut Društva i njegove izmjene i dopune;
2. Odlučuje o raspodjeli profita i pokriću gubitaka;
3. Odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala ;
4. Odlučuje o restrukturiranju i likvidaciji Društva, kao i podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
5. Bira i razrješava članove Odbora direktora i određuje im naknadu za rad;

6. Bira Revizora i Likvidatora;
7. Donosi odluku o izdavanju obveznica, odnosno zamjenjivih obveznica ili drugih zamjenjivih hartija od vrijednosti;
8. Odobrava procjenu nenovčanih uloga;
9. Odobrava ugovore o kupovini imovine od većinskog akcionara društva ako isplata prelazi 1/10 kapitala Društva utvrđenog Statutom;
10. Odlučuje o promjeni prava vezanih za pojedine vrste i klase akcija i zamjeni akcija jedne klase za akcije druge klase;
11. Ograniči ili ukine prioriteto pravo akcionara da upišu akcije ili steknu zamjenljive obveznice;
12. Odlučuje o pitanjima iz djelokruga Odbora direktora na zahtjev Odbora direktora;
13. Donosi poslovnik o svom radu;
14. Odlučuje o drugim pitanjima određenim zakonom i ovim Statutom.

Član 17 **Sastav Skupštine**

Skupštinu Društva čine svi akcionari Društva odnosno njihovi punomoćnici. Svi akcionari Društva, bez obzira na broj i klasu akcija, imaju pravo da prisustvuju Skupštini, a pravo učestvovanja u radu i odlučivanju na Skupštini imaju akcionari sa akcijama koje daju pravo glasa.

Član 18 **Zastupanje akcionara na Skupštini**

- 1) Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice da glasa kao njegov punomoćnik na Skupštini akcionara ili da obavlja druge radnje. Punomoćje mora biti ovjereno. Punomoćnik ne može biti član Odbora direktora, Izvršni direktor, Sekretar Društva i revizor.
- 2) Akcionar može ograničiti važnost punomoćja na jednu Skupštinu.
- 3) Punomoćje se može opozvati pisanim podneskom Sekretaru Društva najkasnije na dan prije održavanja Skupštine ili davanjem punomoćja drugom licu sa kasnijim datumom u odnosu na prvo punomoćje.
- 4) Pisano punomoćje mora da sadrži naznaku akcionara koji izdaje punomoćje i broj glasova kojima raspolaže.

Član 19 **Redovna Skupština**

- 1) Redovna Skupština saziva se jednom godišnje, u roku od tri mjeseca od završetka finansijske godine.
- 2) Po nalogu Odbora direktora, Sekretar Društva organizuje Skupštinu akcionara.
- 3) Pravo sazivanja Skupštine, pored Odbora direktora imaju i akcionari čije akcije predstavljaju 1/10 akcionarskog kapitala.

Član 20 **Vanredna Skupština**

- 1) Vanredna Skupština je svaka skupština, osim redovna godišnja Skupština akcionara.
- 2) Vanredna Skupština saziva se na zahtjev Odbora direktora ili akcionara koji posjeduju više od 1/10 glasačkih prava, u slučaju:
 1. izmjene djelatnosti Društva,
 2. izmjene akcionarskog kapitala Društva,
 3. promjene revizora prije isteka ugovorenog roka,
 4. promjene člana Odbora direktora prije isteka mandata,
 5. razmatranja ozbiljnih gubitaka Društva,
 6. davanja odobrenja Društvu da kupi sopstvene akcije,
 7. reorganizacije, spajanja, dobrovoljne likvidacije ili podnošenja predloga za pokretanje stečajnog postupka Društva,
 8. smanjenja broja članova Odbora direktora ispod propisanog minimuma,
 9. kada neto imovina Društva iznosi polovinu ili manje od vrijednosti akcionarskog kapitala Društva.
- 3) Odbor direktora može sazvati vanrednu Skupštinu akcionara kada smatra da određeno pitanje treba razmotriti na Skupštini akcionara.

Član 21 **Postupak sazivanja Skupštine**

- 1) Sazivanje Skupštine vrši se putem obavještanja akcionara u najmanje jednom dnevnom listu koji se izdaje u Republici i to dva puta, najkasnije 30 dana prije održavanja Skupštine. Obavještenje sadrži: mjesto, datum i vrijeme održavanja Skupštine i dnevni red sa obavještenjem gdje se mogu dobiti informacije o dnevnom redu i materijalima za Skupštinu.
- 2) Izuzetno, u slučaju sazivanja ponovne vanredne Skupštine, akcionari se obavješćavaju najkasnije 10 dana prije dana održavanja Skupštine. Vanredna Skupština može biti sazvana i bez pridržavanja Zakonom i Statutom propisanih rokova, ako se svi akcionari sa pravom glasa, odnosno njihovi punomoćnici, sa tim saglase.

Član 22 **Dnevni red Skupštine**

- 1) Skupština ne može donositi odluke o pitanjima koja nijesu na dnevnom redu, osim ukoliko svi akcionari sa pravom glasa prisustvuju Skupštini.
- 2) Akcionari koji posjeduju najmanje 1/10 kapitala Društva, imaju pravo da zahtijevaju (u pisanoj formi sa navodjenjem razloga) proširenje dnevnog reda Skupštine. Odbor direktora ne može odbiti zahtjev za proširenje dnevnog reda, ako je dostavljen u propisanoj formi, u sjedištu uprave Društva 15 dana prije održavanja Skupštine.
- 3) U slučaju izmjene dnevnog reda, akcionari se obavješćavaju o izmjenama dnevnog reda najkasnije 10 dana prije dana održavanja Skupštine, na isti način na koji se obavješćavaju o održavanju Skupštine.

Član 23 **Organizovanje - vodjenje Skupštine**

- 1) Skupštinom akcionara predsjedava Izvršni direktor ili drugo lice koje odredi većina prisutnih ili zastupanih akcionara.
- 2) Do izbora lica koje će predsjedavati Skupštini, otvaranjem i radom Skupštine rukovodi Izvršni direktor Društva.
- 3) Sekretar Društva je i sekretar sjednice Skupštine akcionara, a u odsustvu sekretara Društva Izvršni direktor imenuje drugo lice za sekretara sjednice Skupštine.

Član 24

- 1) Prisustvo akcionara ili njihovih punomoćnika na Skupštini akcionara evidentira se potpisivanjem liste prisutnih. Na listi prisutnih iskazuje se i broj glasova koje posjeduje svaki akcionar. Listu prisutnih potpisuju predsjedavajući Skupštine i sekretar Društva.
- 2) Akcionari ili njihovi punomoćnici koji namjeravaju da prisustvuju Skupštini akcionara dužni su da se prijave Sekretaru Društva najkasnije dva časa prije održavanja Skupštine radi identifikacije i evidencije.

Član 25

Zapisnik sa Skupštine akcionara potpisuje predsjedavajući Skupštine, sekretar sjednice Skupštine i najmanje jedan akcionar koga ovlasti Skupština akcionara. Uz zapisnik se prilažu lista učesnika na Skupštini akcionara i glasački listići akcionara koji su glasali unaprijed pisanim putem.

Član 26 **Kvorum**

- 1) Skupština može donositi valjane odluke ako su prisutni ili zastupljeni akcionari koji imaju najmanje polovinu od ukupnog broja glasova sa pravom glasa, osim ako se zakonom ili ovim statutom zahtijeva drugačiji kvorum.
- 2) Ako ni 30 minuta nakon protoka vremena naznačenog u pozivu za početak rada Skupštine nema kvoruma u smislu odredbe stava 1 ovog člana, ponovna skupština sa istim dnevnim redom saziva se na način i pod uslovima utvrđenim zakonom.

Član 27 **Glasanje na Skupštini**

- 1) Glasanje na Skupštini akcionara je javno (izjašnjavanje putem prozivke). Ako 1/10 prisutnih ili zastupanih akcionara na Skupštini zahtijeva da se o određenim pitanjima glasa tajno, glasanje se sprovodi tajno, putem glasačkih listića ili na drugi način koji odredi predsjedavajući Skupštine.
- 2) Akcionari mogu glasati i pismeno u vezi sa svakom pojedinačnom tačkom dnevnog reda tj. predlogom odluke, zaokruživanjem "za" ili "protiv" predloga.
- 3) Članovi Društva – akcionari koji su glasali unaprijed pisanim putem računaju se u kvorum.

4) Predsjedavajući Skupštine posebno upoznaje prisutne akcionare o rezultatima glasanja pisanim putem.

Član 28

1) Svaki akcionar ima pravo na jedan glas za svaku akciju koju posjeduje.

2) U slučaju izbora članova Odbora direktora glasa se po kumulativnom sistemu i tada svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora direktora, koji se bira. Akcionar ima pravo da sve svoje glasove da jednom kandidatu ili da ih rasporedi na kandidate po svom izboru. Bez pravnog dejstva su glasovi "protiv" i "uzdržan".

3) Ukoliko bude predloženo više kandidata, u odnosu na broj koji Skupština bira u Odbor direktora, za članove Odbora direktora biraju se kandidati koji dobiju najveći broj glasova.

Član 29

Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova zastupljenih akcija, osim u slučajevima kada se za donošenje odluke zahtijeva druga većina.

2. ODBOR DIREKTORA

Član 30

Broj članova i sastav

1) Odbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja Društvom.

2) Odbor direktora ima sedam članova.

3) Članovi Odbora direktora mogu da se biraju iz reda akcionara Društva i zaposlenih u Društvu, kao i iz reda lica izvan Društva.

4) Članovi Odbora direktora ne mogu biti zaposleni, odnosno punomoćnici u bilo kom drugom društvu iste ili srodne djelatnosti ili djelatnosti koja bi mogla biti konkurentna, kao ni preduzetnici koji obavljaju takvu djelatnost.

5) Članovi Odbora direktora i članovi njihovih užih porodica ne mogu sklapati nikakve komercijalne aranžmane sa Društvom.

6) Odbor direktora, između svojih članova, bira predsjednika Odbora.

Član 31

Izbor članova Odbora direktora

1) Članove Odbora direktora bira Skupština akcionara, na način predviđen članom 28 stav 2 ovog Statuta, a pravo predlaganja kandidata za članove Odbora direktora imaju akcionari koji posjeduju najmanje jednu desetinu akcionarskog kapitala Društva.

2) Akcionari su dužni uz predlog dostaviti obrazloženje sa biografskim i drugim relevantnim podacima o kandidatu, kao i pismenu izjavu predloženog lica kojom izjavljuje da prihvata kandidaturu za člana Odbora direktora.

Član 32

Uslovi za izbor članova Odbora direktora

Za člana Odbora direktora može biti izabrano lice koje ispunjava sljedeće uslove:

- da ima VII stepen školske odnosno stručne spreme,
- da ima radno iskustvo najmanje 3 godine u struci.

Član 33

Mandat članova Odbora direktora

1) Mandat člana Odbora direktora traje pet godina, ali ne može, osim u slučaju opoziva, prestati prije nego što Skupština odluči o godišnjem finansijskom izvještaju u čijoj su izradi učestvovali članovi Odbora direktora.

2) Ako dužnost prestanu obavljati članovi Odbora direktora tako da on ne može donositi valjane odluke, Odbor direktora je dužan bez odlaganja da sazove Skupštinu Društva, na kojoj će se izabrati potreban broj članova za period do isteka mandata prvobitnim članovima Odbora direktora. Do izbora novih članova Odbora direktora, preostali članovi obavljaju one poslove Odbora direktora koji ne trpe odlaganje.

3) Broj mandata za pojedinog člana Odbora direktora nije ograničen.

Član 34

Pravila o rotaciji

1) Na prvoj sjednici Odbora direktora na početku prve kalendarske godine u odnosu na njegovo konstituisanje, žrijebom se određuju dva člana Odbora direktora koja su dužna da ponude ostavke na redovnoj godišnjoj skupštini. Ovo pravilo se primjenjuje naredne godine na članove Odbora direktora koji u prethodnoj godini nijesu bili u obavezi da na osnovu žrijeba ponude ostavke Skupštini. Preostala tri člana Odbora direktora, dužni su da sami bez žrijebanja ponude ostavke na redovnoj godišnjoj skupštini.

2) Nakon sprovedene procedure iz stava 1 ovog člana, postupak se ponavlja (dva – dva – tri).

3) Član Odbora direktora koji je dužan da ponudi ostavku na redovnoj godišnjoj skupštini u skladu sa odredbama stava 1 ovog člana može biti ponovo biran na istu dužnost. Član Odbora direktora koji je podnio ostavku u skladu sa odredbama ovog člana ostaje na dužnosti do izbora novog člana.

Član 35

Prestanak članstva u Odboru direktora

Članstvo u Odboru direktora prestaje:

- ostavkom,
- istekom mandata, ukoliko nije došlo do ponovnog izbora,
- opozivom, prije isteka mandata,
- sticanjem nekog od negativnih uslova za izbor, predviđenih Zakonom i ovim Statutom.

Član Odbora direktora može se, u bilo koje vrijeme opozvati odlukom Skupštine akcionara Društva, koja se može donijeti većinom od najmanje 50% od ukupnog broja glasova svih akcionara sa pravom glasa u Društvu.

Član 36 Djelokrug Odbora direktora

1) Odbor direktora je organ upravljanja i rukovodjenja Društva, čije odluke izvršavaju Sekretar Društva i Izvršni direktor.

2) Odbor direktora je posebno ovlašten i odgovoran da:

1. Predlaže odluke za Skupštinu i izvršava njene odluke;
2. Donosi opšte akte koje ne donosi skupština;
3. Usvaja finansijske izvještaje;
4. Predlaže raspodjelu profita;
5. Postavlja i razrješava Izvršnog direktora i Sekretara Društva;
6. Utvrđuje strukturu i sastav menadžmenta i administracije Društva na predlog Izvršnog direktora;
7. Usvaja Biznis plan i daje smjernice Izvršnom direktoru za ostvarivanje Biznis plana;
8. Donosi investicione odluke;
9. Odlučuje o osnivanju novih privrednih društava i o raspolaganju akcijama i udjelima osnovanih i drugih privrednih društava u kojima posjeduje akcije odnosno udjele;
10. Imenuje predstavnike u organe i tijela drugih privrednih društava u kojima posjeduje akcije ili udjele;
11. Odlučuje o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim društvima;
12. Utvrđuje tarife za javne telekomunikacione usluge koje se pružaju na konkurentskim osnovama;
13. Odlučuje o otvaranju računa Društva u bankama i o davanju i uzimanju kredita;
14. Utvrđuje politiku davanja i uzimanja kredita;
15. Daje saglasnost na ugovore koje zaključuje Izvršni direktor;
16. Odlučuje o ulaganjima s drugim domaćim i stranim subjektima;
17. Odlučuje o prigovorima u postupku javnog nadmetanja odnosno ustuparja radova prikupljanjem ponuda;
18. Odlučuje u drugom stepenu na izrečenu mjeru prestanka radnog odnosa zaposlenog;
19. Odlučuje o solidarnim pomoćima subjektima izvan Društva shodno raspoloživim sredstvima za te namjene;
20. Odobrava službena putovanja u zemlji i inostranstvu;
21. Donosi poslovnik o svom radu.

3) Odbor direktora odlučuje o svim drugim pitanjima koja zakonom ili ovim Statutom nijesu u nadležnosti drugog organa Društva.

4) Određene poslove iz svog djelokruga Odbor direktora može povjeriti pojedinim članovima Odbora ili Izvršnom direktoru Društva. Povjereni ovlaštenja Odbor direktora može opozvati u svako doba. Član Odbora direktora i Izvršni direktor je obavezan da u roku koji mu utvrdi Odbor direktora podnese ovom organu izvještaj o obavljanju povjerenih poslova.

Član 37 Odlučivanje

- 1) Odbor direktora odlučuje ako je prisutno više od polovine članova.
- 2) Odbor direktora donosi odluke većinom glasova svih članova.
- 3) U slučaju jednake podjele glasova, glas predsjednika je odlučujući.

4) Odluka Odbora direktora valjana je donijeta ako za nju glasa član koji nije prisutan na sjednici na kojoj se o njoj glasa, na način utvrđen Poslovníkom o radu Odbora direktora, iz kog pouzdano proizilazi da je takav član bio upoznat sa sadržajem odluke koja je predmet glasanja, te se pouzdano može utvrditi kako je glasao.

5) Izvršni Direktor prisustvuje svim sjednicama Odbora direktora, ukoliko ne postoje suprotni razlozi (razlozi tajnosti i dr.).

Član 38 **Nadoknada za rad**

1) Član Odbora direktora ima pravo na nadoknadu za rad u Odboru, u skladu sa odlukom Skupštine akcionara.

2) Ako član Odbora direktora zaključi ugovor sa Društvom o nadoknadi za rad u Odboru ili je zaposleni u Društvu, sve bitne odredbe tih ugovora prikazuju se u godišnjem finansijskom izvještaju Društva.

3. OPERATIVNI KOMITET

Član 39

Operativni komitet vrši poslove u skladu sa ovlašćenjima utvrđenim ovim Statutom, kao i poslove koji su mu povjereni od strane Odbora direktora.

Član 40

Rad Operativnog komiteta regulisan je Pravilima o radu Operativnog Komiteta koja donosi Odbor direktora.

Operativni komitet po pravilu ima 3 (tri) člana.

Članovi Operativnog komiteta su:

- Predsjednik Odbora direktora Telekom Crne Gore a.d. i
- dva člana Odbora direktora, koje bira Odbor direktora, u skladu sa Poslovníkom o radu Odbora direktora.

Mandat članova Operativnog komiteta vezan je za mandat, odnosno članstvo u Odboru direktora.

Član 41

Djelokrug poslova Operativnog komiteta, regulisan je Pravilima i procedurom Operativnog komiteta koja donosi Odbor direktora saglasno članu 40. ovog Statuta:

1. Donosi opšta akta koja ne donosi Skupština akcionara,

2. Utvrđuje strukturu i sastav menadžmenta i administracije, na predlog Izvršnog direktora,
3. Donosi investicione odluke u skladu sa Pravilima i procedurom Operativnog komiteta koja donosi Odbor direktora,
4. Odlučuje o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim društvima,
5. Odlučuje o otvaranju računa Društva u bankama i o davanju i uzimanju kredita u skladu sa Pravilima i procedurom Operativnog komiteta koja donosi Odbor direktora,
6. Daje saglasnost na ugovore koje zaključuje Izvršni direktor,
7. Utvrđuje tarife za javne telekomunikacione usluge koje se pružaju na konkurentskim osnovama,
8. Odlučuje o ulaganjima sa domaćim i stranim subjektima, u skladu sa Pravilima i procedurom Operativnog komiteta koja donosi Odbor direktora, i dužan je da o svakoj investiciji podnese izvještaj Odboru direktora,
9. Odlučuje o solidarnim pomoćima subjektima izvan Društva,
10. Odobrava službena putovanja u zemlji i inostranstvu,
11. Imenuje i razrješava članove menadžmenta Društva,
12. Vršiti i druge poslove u skladu sa Pravilima o radu Operativnog Komiteta i odlukama Odbora direktora.

4. IZVRŠNI DIREKTOR

Član 42

Izvršni direktor, vrši poslove u granicama utvrdjenim ovim Statutom, odlukom Odbora direktora i Pravilima i procedurom Operativnog komiteta.

Član 43

Djelokrug

1) Izvršni direktor Društva dužan je da izvršava naloge Odbora direktora i Operativnog komiteta i sprovodi njihove odluke, koje se odnose na:

1. Poslovanje Društva,
2. Zastupanje interesa Društva,
3. Upravljanje imovinom Društva,
4. Zaključivanje ugovora,
5. Otvaranja računa u bankama,
6. Zapošljavanje lica u Društvu,
7. Izdavanje naloga i uputstava, koji su obavezni za sve zaposlene u Društvu,
8. kao i da vrši druge poslove, utvrdjene Statutom, ugovorom ili odlukama Odbora direktora i Operativnog Komiteta.

2) Izvršni direktor, u smislu stava 1 ovog člana:

1. Organizuje proces rada Društva,
2. Stara se i odgovara za zakonitost rada Društva, u granicama svojih ovlašćenja,

3. Stara se o pripremi odluka koje donose Skupština, Odbor direktora i Operativni Komitet,
4. Predlaže mjere Odboru direktora i Operativnom komitetu za unapredjenje poslovanja,
5. Zastupa i predstavlja Društvo, u granicama svojih ovlašćenja,
6. Odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih, u skladu sa zakonom, Kolektivnim ugovorom i opštim aktima Društva,
7. Odlučuje o disciplinskoj odgovornosti radnika,
8. Predlaže unutrašnju organizaciju sa sistematizacijom,
9. Stara se o pripremi predloga opštih akata i drugih akata koje donosi Skupština, Odbor direktora i Operativni komitet,
10. Formira odbore, stručne komisije i radne grupe i određuje djelokrug i način njihovog rada,
11. Odlučuje o načinu obavješćivanja o radu Društva i njegovih organa.

3) Izvršni direktor određene poslove iz svog djelokruga može prenijeti na članove menadžmenta Društva, u skladu sa Zakonom, odlukom Odbora direktora ili Operativnog komiteta

Član 44 **Uslovi za imenovanje**

Za Izvršnog Direktora može biti imenovano lice koje, pored opštih, ispunjava i sledeće posebne uslove:

1. da ima najmanje VII stepen školske odnosno stručne spreme prirodnog ili društvenog smjera,
2. da ima radno iskustvo od najmanje 3 godine u struci,
3. da poznaje jedan svjetski jezik.

Član 45 **Postupak imenovanja i mandat**

- 1) Izvršnog direktora imenuje i razrješava Odbor direktora.
- 2) Odbor direktora može odlučiti da Izvršnog Direktora imenuje na osnovu konkursa odnosno imenovati drugo lice koje ispunjava uslove iz člana 41 ovog Statuta.
- 3) Izvršni direktor imenuje se na period od pet godina, uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Član 46 **Razrješenje Izvršnog direktora**

- 1) Izvršni Direktor može biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata. U tom slučaju Izvršni Direktor ima prava i obaveze, u skladu sa ugovorom koji je zaključio sa Odborom direktora.
- 2) U slučaju da iz bilo kog razloga Društvo ostane bez Izvršnog direktora ili bude duže vrijeme spriječen u obavljanju poslova, Odbor direktora je dužan da, do imenovanja novog Izvršnog direktora ili prestanka razloga njegove spriječenosti u obavljanju posla, odredi jednog od članova Odbora direktora da vrši funkciju Izvršnog direktora.

Član 47.
Prava, obaveze i odgovornosti Izvršnog direktora

Prava, obaveze i odgovornosti Izvršnog direktora utvrđuju se ugovorom, koji se zaključuje sa Odborom direktora.

5. SEKRETAR DRUŠTVA

Član 48
Djelokrug

- 1) Sekretar Društva vrši poslove utvrđene zakonom i ovim Statutom, a posebno je odgovoran da:
1. organizuje sjednice Skupštine akcionara, Odbora direktora i Menadžent komiteta;
 2. organizuje evidenciju i dokumentaciju Društva;
 3. dostavlja Centralnom Registru Privrednog Suda dokumenta i podatke za godišnju registraciju;
 4. dostavlja Centralnom Registru Privrednog Suda, u roku od sedam dana od dana usvajanja:
 - a. izmjene i dopune Statuta, odnosno prečišćeni i cjeloviti tekst Statuta;
 - b. izmjene drugih dokumenata i podataka koji se registruju;
 5. prati objavljivanje registrovanih dokumenata i podataka Društva u "Službenom listu RCG" i vodi računa o njihovoj usklađenosti sa tekstovima dostavljenim za registraciju i u slučaju nesaglasnosti preduzima odgovarajuće mjere;
 6. obezbjeđuje dostupnost opštih akata, odluka i finansijskih izještaja na uvid akcionarima, organima društva, Revizoru, kao i ovlašćenim državnim organima, u skladu sa zakonom, ovim Statutom i odlukama organa Društva;
 7. odgovara pismenim putem na pismena pitanja akcionara u roku od 30 dana od dana dostavljanja pitanja.
- 2) Sekretar Društva vrši i druge poslove koje mu odrede Odbor direktora, Operativni komitet i Izvršni direktor.
- 3) Sekretar Društva može biti, od strane Odbora direktora, Operativnog Komiteta ili Izvršnog Direktora, ovlašćen za zaključivanje ugovora koji su u vezi sa obavljanjem administrativnih poslova za koje je odgovoran.

Član 49
Imenovanje i mandat

- 1) Sekretara Društva imenuje Odbor direktora.
- 2) Sekretar Društva imenuje se na period od pet godina, uz mogućnost ponovnog imenovanja.
- 3) Za Sekretara Društva može biti imenovano lice koje, pored opštih, ispunjava i sledeće posebne uslove:
 1. da ima najmanje VII stepen školske odnosno stručne spreme ekonomske ili pravne struke,
 2. da ima radno iskustvo od najmanje 3 godine u struci,
 3. da ima znanje i iskustvo potrebno za vršenje poslova koje obavlja Sekretar Društva.

6. REVIZOR

Član 50 Izbor revizora

- 1) Revizora Društva bira Skupština akcionara, na predlog Odbora direktora, za period koji ne može biti kraći od tri mjeseca niti duži od godinu dana.
- 2) Odluku o izboru Revizora Skupština donosi većinom glasova prisutnih akcionara.
- 3) Pravo predlaganja kandidata za Revizora Društva imaju akcionari koji imaju najmanje jednu desetinu akcionarskog kapitala Društva.
- 4) Odbor direktora, na osnovu odluke Skupštine, zaključuje ugovor sa Revizorom.
- 5) Revizor je dužan da izvrši reviziju godišnjih finansijskih izvještaja Društva, u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima i da o toj reviziji podnese izvještaj Skupštini akcionara.

VIII ZASTUPANJE I POTPISIVANJE DRUŠTVA

Član 51 Zastupanje

- 1) Društvo zastupaju pojedinačno Predsjednik Odbora direktora i Izvršni direktor, svaki u granicama svojih ovlašćenja, utvrdjenih ovim Statutom i odlukom Odbora direktora ili Operativnog Komiteta.
- 2) Odbor direktora, na predlog Predsjednika Odbora direktora ili Izvršnog direktora, može dati ovlašćenje za zastupanje članu Odbora direktora ili Sekretaru Društva.
- 3.) Odbor direktora može dati ovlašćenje za zastupanje članovima Operativnog Komiteta.
- 4.) Operativni Komitet, u okviru svojih ovlašćenja, može dati ovlašćenje za zastupanje drugom licu u Društvu.

Član 52 Punomoćje

- 1) Lica ovlašćena za zastupanje, u granicama svojih ovlašćenja, mogu dati pisano punomoćje za zastupanje.
- 2) Punomoćje može biti opšte ili ograničeno na određeni posao ili vrstu poslova.

Član 53 Potpisivanje

- 1) Društvo se potpisuje tako što lice ovlašćeno na zastupanje, uz naziv Društva, dodaje svoj potpis i naznačava zastupničko svojstvo. Na sve potpise stavlja se pečat saglasno članu 4 stav 6 ovog Statuta.
- 2) Odlukom Odbora direktora utvrđuje se potreba kolektivnog potpisivanja, odnosno slučajevi kada su neophodna dva potpisa.

IX OPŠTI AKTI DRUŠTVA

Član 54

- 1) Društvo ima opšte akte u skladu sa zakonom, odredbama ovog Statuta i odlukama nadležnih organa Društva.
- 2) Statut je najviši akt Društva koji donosi Skupština akcionara.
- 3) Druga opšta akta Društva moraju biti u skladu sa Statutom Društva.
- 4) U Društvu se donose sljedeća opšta akta:
 1. o unutrašnjoj organizaciji sa sistematizacijom,
 2. o kriterijumima za raspodjelu profita,
 3. o računovodstvu,
 4. o poslovnoj tajni,
 5. o rješavanju stambenih pitanja,
 6. o obrazovanju, stručnom usavršavanju i stipendiranju,
 7. o inovacijama, racionalizacijama i drugim oblicima tehničkih unapredjenja.
- 5) U Društvu se donose i druga opšta akta ukoliko obaveza njihovog donošenja proizilazi iz Zakona ili ukoliko nadje da pojedinu oblast poslovnih odnosa u Društvu treba urediti opštim aktom.
- 6) Opšta akta kojima se uređuju pitanja funkcionisanja telekomunikacionog saobraćaja donosi Izvršni direktor Društva.
- 7) Nacrte opštih akata priprema stručna služba Društva i dostavlja ih Izvršnom direktoru Društva. Izvršni direktor Društva, na osnovu nacrta utvrđuje predlog opšteg akta za Odbor direktora ili Operativni Komitet.
- 8) Izmjene i dopune akta donose se na način i po postupku utvrđenom za njihovo donošenje.
- 9) Tumačenje odredaba opšteg akta daje organ koji ga je donio

10) Opšti akt Društva objavljuje se isticanjem na oglasnoj tabli u sjedištu Društva, uz istovremeno dostavljanje potrebnog broja primjeraka organizacionim jedinicama Društva ili objavljivanjem u obliku službenog podliska Društva.

11) Opšti akt stupa na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja na neki od načina iz stava 10 ovog člana. Izuzetno, kad postoje razlozi utvrđeni u postupku donošenja, opšti akt stupa na snagu najranije danom donošenja odnosno objavljivanja.

X FINANSIJE I RASPODJELA PROFITA

Član 55 Finansijski izvještaji

1) Finansijska godina je kalendarska godina.

2) Društvo obavezno sastavlja izvještaj o poslovanju Društva u toku finansijske godine.

3) Kada na poslednji dan poslednje finansijske godine neto imovina Društva prema godišnjem izvještaju iznosi, ili bi nakon raspodjele profita akcionarima iznosila, manje od vrijednosti kapitala Društva zajedno sa rezervama koje se ne mogu raspoređivati prema zakonu, Društvo ne može vršiti raspodjelu profita akcionarima.

4) Iznos profita namijenjen za raspodjelu akcionarima ne može prelaziti iznos profita ostvaren na kraju poslednje finansijske godine, uvećan za prenijeti profit iz prethodne godine i raspoloživi iznos rezervi, umanjcn za gubitke koji su prenijeti iz prethodne godine i za iznose određene za rezerve, u skladu sa zakonom i Statutom Društva.

Član 56

1) Dividenda je dio profita Društva koji se isplaćuje akcionarima na osnovu odluke Skupštine akcionara.

2) Dividende se, po pravilu, isplaćuju akcionarima u novcu, a mogu se isplatiti i u obliku akcija Društva ili drugih hartija od vrijednosti.

3) Odluka o isplati dividende, koju je donijela Skupština akcionara, predstavlja obavezu Društva prema njegovim akcionarima.

Član 57 Rezervni fond

1) Društvo ima obavezni rezervni fond u koji se svake godine od profita unosi najmanje 5%, dok fond ne dostigne iznos u visini od 10% od osnovnog kapitala.

2) Rezervni fond do visine iznosa utvrđenog u stavu 1 ovog člana služi isključivo za pokriće eventualnih gubitaka, a preko tog iznosa može se koristiti i za druge namjene, u skladu sa ovim Statutom.

Član 58
Pokrivanje gubitka

Skupština odlučuje o načinu pokrivanja gubitka na predlog Odbora direktora.

XI POSLOVNA TAJNA

Član 59
Obaveza donošenja opšteg akta

1) U Društvu se donosi opšti akt kojim se naročito utvrđuje:

1. koje se isprave i podaci imaju smatrati poslovnom tajnom Društva, čije bi odavanje neovlašćenom licu bilo protivno poslovanju Društva i štetilo interesima i poslovnom ugledu Društva i
2. koja su lica ovlašćena da saopštavaju drugim licima sadržaj isprava i podatke koji imaju značaj poslovne tajne Društva.

Član 60
Obaveza čuvanja poslovne tajne

- 1) Poslovnu tajnu Društva dužni su da čuvaju akcionari, članovi Odbora direktora, članovi Operativnog Komiteta, druga ovlašćena lica i zaposleni u Društvu, koji su na bilo koji način saznali sadržaj isprava ili podatke koji se smatraju poslovnom tajnom Društva.
- 2) Obaveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje ni pošto lica navedena u stavu 1 ovog člana izgube status na osnovu koga su odgovorna za čuvanje poslovne tajne Društva.

XII RESTRUKTURIRANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Član 61
Statusne promjene

- 1) O spajanju Društva sa drugim društvom, pripajanju drugom društvu ili podjeli Društva, pretvaranju u drugi oblik društva, na predlog Odbora direktora, odlučuje Skupština dvotrećinskom većinom akcija sa pravom glasa.
- 2) Predlog mora biti obrazložen i sadržati sve što je relevantno za donošenje odluke o statusnoj promjeni koja se namjerava provesti i mora se objaviti na odgovarajući način utvrđen zakonom.

Član 62
Prestanak Društva

- 1) Skupština odlučuje o prestanku Društva na obrazloženi predlog Odbora direktora. U tom slučaju se sprovodi postupak dobrovoljne likvidacije po važećim propisima.

2) Sredstva koja preostanu nakon podmirivanja obaveza Društva i troškova sprovođenja postupka likvidacije, podijeliće se akcionarima srazmjerno broju akcija koje posjeduju.

XIII ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 63

- 1) U Društvu se posebnim aktom uređuje pitanje zaštite životne sredine u vezi sa obavljanjem djelatnosti Društva.
- 2) Izvršni Direktor Društva je dužan da se stara o preduzimanju mjera kojima se sprečava povređivanje i ugrožavanje zdrave životne sredine obavljanjem djelatnosti Društva.
- 3) Odbor direktora utvrđuje sredstva kojima se obezbjeđuje zaštita i unapredjenje životne sredine.

XIV IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Član 64

Pravo inicijative za izmjene i dopune Statuta

- 1) Izmjene i dopune Statuta donose se na način i po postupku koji je utvrđen za donošenje Statuta.
- 2) Pravo inicijative za izmjene odnosno dopune Statuta Društva imaju akcionari koji pojedinačno ili zajedno imaju akcije koje daju više od jedne desetine ukupnog broja glasova i Odbor direktora.
- 3) Akcionari svoje pravo inicijative ostvaruju tako što obrazloženi predlog za izmjenom i dopunom Statuta dostavljaju Odboru direktora. Na dalji postupak, primjenjuju se odgovarajuće odredbe ovog Statuta.
- 4) Kad Odbor direktora samostalno pokrene inicijativu, dostavlja ili na odgovarajući način stavlja na uvid obrazloženi predlog za izmjene odnosno dopune Statuta svim akcionarima, najmanje 15 dana prije održavanja Skupštine na kojoj će odlučivati o izmjeni odnosno dopuni Statuta.

XV TUMAČENJE ODREĐABA STATUTA

Član 65

U slučaju nejasnoća ili nesaglasnosti oko tumačenja Statuta, mjerodavno je tumačenje koje da Skupština. O tumačenju Statuta Skupština odlučuje na način propisan za donošenje, odnosno izmjene i dopune Statuta.

XVI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 66 Original Statuta

- 1) Originalom Statuta smatra se tekst Statuta koji je usvojen na Skupštini, čije sve stranice parafira predsjedavajući skupštine koja ga je donijela i potpiše ga.
- 2) Svojim potpisom na Statutu, predsjedavajući skupštine potvrđuje da je Statut donije: po propisanom postupku i da je izglasan u tekstu koji je objavljen. Isto važi i za izmjene i dopune Statuta.

Član 67 Stupanje na snagu

- 1) Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja. Smatra se da su akcionari o donošenju Statuta obaviješteni danom održavanja Skupštine na kojoj je Statut donesen.
- 2) Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut "Telekoma Crne Gore", A.D. Podgorica, usvojen na Skupštini akcionara 04.02.1999.godine, kao i Izmjene i dopune ovog akta od 18.06.2001. godine i 31.05.2002. godine.
- 3) Svi postojeći opšti akti Društva, koji nijesu u suprotnosti sa zakonom i ovim Statutom, primjenjuju se do donošenja novih.

Broj: 01-7161/6





Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI
PROMJENE PODATAKA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA**

Registarski broj

4 - 0000618 / 013

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je


TELEKOM CRNE GORE-AKCIONARSKO DRUŠTVO PODGORICA

registrovalo promjenu podataka dana 15.08.2006 u 14:00 sati, u skladu sa odredbama
Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao AKCIONARSKO DRUŠTVO

Lk. Br. 23970

David SLOBODAN

17.08.2006



CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **4 - 0000618 / 013**

Datum registracije: 15.08.2006

Stari registarski broj: 1-17542-00

Matični broj: 02289377

Sjedište uprave društva: MOSKOVSKA 29 PODGORICA

Adresa za prijem služ. pošte: MOSKOVSKA 29 PODGORICA

Šifra djelatnosti: 64200 Telekomunikacije

Datum donošenja osnivačkog akta: 28.10.1998

Datum donošenja Statuta: 19.07.2002

Datum promjena Statuta: 26.06.2006

Lica u društvu:

<i>Svojstvo:</i>	Član odbora direktora
<i>Ovlašćenje:</i>	KOLEKTIVNO
<i>Ime i prezime:</i>	CARIĆ SLAVKO
<i>Adresa:</i>	[REDACTED]
<i>JMBG:</i>	[REDACTED]
<i>Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaj</i>	ČLAN ODBORA DIREKTORA " AUTOVOJVOĐINA" N.SAD ,ČLAN ODBORA DIREKTORA "YUREN" N.SAD

<i>Svojstvo:</i>	Član odbora direktora
<i>Ovlašćenje:</i>	KOLEKTIVNO
<i>Ime i prezime:</i>	GERLACH FRIDBERT
<i>Adresa:</i>	[REDACTED]
<i>JMBG:</i>	[REDACTED]

<i>Svojstvo:</i>	Član odbora direktora
<i>Ovlašćenje:</i>	KOLEKTIVNO
<i>Ime i prezime:</i>	GABOR PAL
<i>Adresa:</i>	BOGOMILAZA UJEGA 6 BUDIMPEŠTA
<i>JMBG:</i>	[REDACTED]

<i>Svojstvo:</i>	Član odbora direktora
<i>Ovlašćenje:</i>	KOLEKTIVNO
<i>Ime i prezime:</i>	KOVACH ZOLTAN
<i>Adresa:</i>	[REDACTED]
<i>JMBG:</i>	[REDACTED]

4 - 0000618 / 013

<i>Svojstvo:</i>	Član odbora direktora
<i>Ovlašćenje:</i>	KOLEKTIVNO
<i>Ime i prezime:</i>	PINKOLA ZOLTAN
<i>Adresa:</i>	<input type="text"/>
<i>JMBG:</i>	<input type="text"/>

<i>Svojstvo:</i>	Član odbora direktora
<i>Ovlašćenje:</i>	KOLEKTIVNO
<i>Ime i prezime:</i>	MAKAJ BENICE
<i>Adresa:</i>	<input type="text"/>
<i>JMBG:</i>	<input type="text"/>

<i>Svojstvo:</i>	Predsjednik odbora direktora
<i>Ovlašćenje:</i>	KOLEKTIVNO
<i>Ime i prezime:</i>	MAKAJ BENICE
<i>Adresa:</i>	<input type="text"/>
<i>JMBG:</i>	<input type="text"/>

<i>Svojstvo:</i>	Član odbora direktora
<i>Ovlašćenje:</i>	KOLEKTIVNO
<i>Ime i prezime:</i>	HAUPTMANN WOLFGANG
<i>Adresa:</i>	<input type="text"/>
<i>JMBG:</i>	<input type="text"/>

<i>Svojstvo:</i>	Sekretar
<i>Ovlašćenje:</i>	
<i>Ime i prezime:</i>	STRUGAR RATKA
<i>Adresa:</i>	<input type="text"/>
<i>JMBG:</i>	<input type="text"/>

<i>Svojstvo:</i>	Operativni komitet
<i>Ovlašćenje:</i>	KOLEKTIVNO
<i>Ime i prezime:</i>	MAKAJ BENICE
<i>Adresa:</i>	<input type="text"/>
<i>JMBG:</i>	<input type="text"/>

4 - 0000618 / 013

Svojstvo: **Predsjednik operativnog komiteta**
Ovlašćenje: KOLEKTIVNO
Ime i prezime: MAKAJ BENICE
Adresa:
JMBG:

Svojstvo: **Operativni komitet**
Ovlašćenje: KOLEKTIVNO
Ime i prezime: PINKOLA ZOLTAN
Adresa:
JMBG:

Svojstvo: **Operativni komitet**
Ovlašćenje: KOLEKTIVNO
Ime i prezime: KOVACH ZOLTAN
Adresa: KOZTARSASAG U. 34 BUDIMPEŠTA
JMBG: 027857403

Svojstvo: **Revizor**
Ovlašćenje:
Naziv: P.J. PREDUZEĆE ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE "PRICEWATERHOUSECOOPERS" PODGORICA
Sjedište: POSLOVNI CENTAR "KRUŠEVAC" CETINJSKI PUT BB PODGORICA
Matični broj: 17147862

Svojstvo: **V.D. Izvršni direktor**
Ovlašćenje:
Ime i prezime: POPADIĆ SLAVOLJUB
Adresa:
JMBG:

Finansijski izvještaj: Godina *Finansijski izvještaj:* Godina

Finansijski izvještaj: Godina



4 - 0000618 / 013

M.P.

REGISTRATOR

LJILJANA ŠOŠKIĆ

PRAVNA POUKA: Ovaj akt je konačan. Protiv istog može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom RCG, u roku od 30 dan od dana prijema potvrde.

5

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено изруке _____ преко касне _____

дана _____, Предао на пријем _____

препоручено дана 15.08.06.

Број _____ Број пријема _____ прилог. Такође ЕУР _____

10.12.06

FORMULAR ZA REGISTRACIJU
AKCIONARSKO DRUSTVO

Form 4 AD CRPS

POCETNA REGISTRACIJA
PROMJENA PODATAKA

1. Naziv akcionarskog društva	Telekom Crne Gore a.d. Podgorica	
2. Podaci o Ugovoru o osnivanju sa eventualnim dopunama	Datum kada je zaključen ugovor o osnivanju: Datum čopana ugovora:	
3. Podaci o Statutu i eventualnim dopunama	Datum donošenja Statuta:	Datum unosnja promjena u Statut:

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>4) Podaci o članovima odbora direktora:</p> <p>1) lično ime 2) adresa 3) prethodno ime (ako je promijenjeno) 4) datum i mjesto rođenja 5) matični broj 6) državljanstvo 7) zanimanje 8) članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima 9) mjesto registracije tih društava 10) pristanak na imenovanje</p>	<p>1. Ime</p> <p>2. Adresa</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p> <p>5. Matični broj:</p> <p>6. Državljanstvo:</p> <p>7. Zanimanje:</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>	<p>1. Ime</p> <p>2. Adresa</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p> <p>5. Matični broj:</p> <p>6. Državljanstvo:</p> <p>7. Zanimanje:</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>	<p>1. Ime</p> <p>2. Adresa</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p> <p>5. Matični broj:</p> <p>6. Državljanstvo:</p> <p>7. Zanimanje:</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>
---	---	---	---

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

	1. Ime	1. Ime	1. Ime
	2. Adresa	2. Adresa	2. Adresa
	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)
	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja
	5. Maticni broj:	5. Maticni broj:	5. Maticni broj:
	6. Državljanstvo:	6. Državljanstvo:	6. Državljanstvo:
	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:
	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:
	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)
	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)
5. Sjedište uprave društva ili novo sjedište (ako je došlo do promjene adrese)	Adresa:		

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

6. Adresa za prijem sluzbene poste ili nova adresa ako je doslo do promjene adrese	Adresa:		
7. Rok na koji je drustvo osnovano			
8. Sifra djelatnosti			
9. Lične ime i adresa sekretara drustva, izvrasnog direktora i revizora sa njihovom saglasnoscu za imenovanje.	<p>Ime sekretara drustva</p> <p>Adresa i MB</p> <p>Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>	<p>Ime izvrasnog direktora ^{V.D.}</p> <p>Slavoljub Ropčić</p> <p>Adresa i MB</p> <p>Vijetec Kasovicki</p> <p>[Redacted]</p> <p>Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p> <p>[Signature]</p>	<p>Ime revizora drustva</p> <p>Adresa i MB</p> <p>Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>10. Izjava o ovlastenju lica da zastupaju društvo u odnosima sa trećim licima (oznaci da li je ovlastenje kolektivno ili pojedinačno)</p>	<p>Sekretar društva je ovlasten da djeluje POJEDINACNO [] ili KOLEKTIVNO [] SA (naznaci jedan)</p> <hr/> <p>Izvršni direktor je ovlasten da djeluje POJEDINACNO [] ili KOLEKTIVNO [] SA (naznaci jedan)</p> <hr/> <p>Članovi Odbora su ovlasteni da djeluju POJEDINACNO [] ili KOLEKTIVNO [] SA (naznaci jedan)</p> <hr/>
<p>11. Rjesenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija</p>	<p>Navesti broj i datum rjesenja i kopiju prilozi uz ovaj formular.</p> <p>Rjesenje prilozeno: DA [] NE []</p>
<p>12. Rjesenje kojim se utvrdjuje uspješnost emisije</p>	<p>Navesti broj i datum rjesenja i kopiju prilozi uz ovaj formular.</p> <p>Rjesenje prilozeno: DA [] NE []</p>
<p>13. Ime, potpis i MB ovlasćenog lica</p>	<p>MR. Bence Mahal ZF 07817</p> <p><i>Maha Mahal</i></p>
<p>Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici</p>	<p>Registarski broj: Datum registracije: Broj i datum objavljivanja Službenog lista RCG</p>



**CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI**

Uputstvo

1. Formular popuniti masinski ili ručno STAMPANIM SLOVIMA, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja se uzima kao potvrda će biti ovjerena pečatom sa datumom, vremenom i mjestom registracije i imaće registracioni broj. Kopija će biti vraćena Akcionarskom društvu na adresu naznačenu u koloni 6.
3. Ovaj formular se može koristiti za početnu registraciju akcionarskog društva ili za promjenu podataka navedenih u početnoj registraciji.
4. Ako ima više od šest članova odbora, koristiti dodatni primjerak formulara.
5. Ukoliko neko lice ne posjeduje matični broj navesti njegov registarski broj.
6. Uz ovaj formular mora se priložiti kopija rješenja Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija i rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije.
7. Ako se ovaj formular koristi kao izjava o promjeni podataka za registraciju, mora se dostaviti Centralnom registru Privrednog suda (CRPS) sedam dana od nastale promjene.
8. Izvod iz ovog formulara Registrator Privrednog suda dostavlja Službenom listu RCG radi objavljivanja.
9. Ovaj formular se može lično dostaviti CRPS-a odnosno poslati na adresu ovlaštenog posrednika ili adresu CRPS-a:
Centralni registar Privrednog suda u Podgorici
IV Proleterske brigade 2
81000 Podgorica.
10. Adresa sudova i lica za posredovanje u registraciji koji su ovlašteni od strane CRPS-a da primaju dokumenta i prijave za registraciju su:
(detalji koji se naknadno unose)
11. Naknada koja se plaća za podnošenje ovog formulara iznosiEuro (detalji koji se naknadno unose)

OBAVEZNI PRILOG:

- ugovor o osnivanju
- statut
- rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija
- rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se utvrđuje uspješnost emisije
- spisak sa imenima članova odbora direktora
- potvrda o uplati takse

Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici

Dana: 15.08.2006

O G L A S

Dana 15.08.2006, pod registarskim brojem 4-0000618/013 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva TELEKOM CRNE GORE-AKCIONARSKO DRUŠTVO PODGORICA. Odlukom Odbora direktora od 08.08.2006.godine razrješava se izvršni direktor Perović Milan, a Popadić Slavoljub imenuje za V.D. izvršnog direktora . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.74833

15.08.06
17.08.06

Registrator

ŠOŠKIĆ LJILJANA

TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA
Sektor pravnih poslova
i kadrovskih resursa
Broj: sl.
Podgorica, 17.08.2006. godine

PUNOMOĆJE

Ovim ovlašćujem DJEKIĆ SLOBODANA, zaposlenog u ovom Društvu, broj lične karte da kod Centralnog registra Privrednog suda preuzme potvrdu o registraciji kojom je registrovana promjena podataka za Telekom Crne Gore a.d. koje se odnose na promjenu izvršnog direktora (razrješenje Milana Perovića i imenovanje Slavoljuba Popadića kao V.D. direktora).

S poštovanjem,

DIREKTOR SEKTORA,
Pavle Djurović



Slavoljub Popadić

Broj: 02-10689 Datum: 15.08.2006

PRIVREDNI SUD
Centralni registar
n/r registratora

PODGORICA

PREDMET: Zahtjev za registraciju promjene podataka za Telekom Crne Gore

Poštovani,

U skladu sa odgovarajućim odredbama Zakona o privrednim društvima, dostavljam Vam uredno popunjeni obrazac promjene podataka za Telekom Crne Gore, kao i:

- Odluku o razrješenju Izvršnog direktora Telekom Crne Gore broj 02-9715 od 8. avgusta 2006,
- Odluku o imenovanju Izvršnog direktora Telekom Crne Gore broj 02-9715/1 od 8. avgusta 2006,

radi upisa promjene neophodnih podataka.

S poštovanjem,

SEKRETAR DRUŠTVA,
R. Strugar
Ratka Strugar



Prilog:

- Odluka broj 02-9715 od 8. avgusta 2006.
- Odluka broj 02-9715/1 od 8. avgusta 2006.



Telekom Crne Gore a.d.
Moskovska 29
81000 Podgorica, Crna Gora
tel +381 81 433 704
fax +381 81 432 400
www.telekomcg.com

Na osnovu člana 36 stav 2 tačka 5 Statuta Telekom Crne Gore a.d. Podgorica, Odbor direktora Telekom Crne Gore ad Podgorica, na II redovnoj sjednici održanoj 8. avgusta 2006. godine, donio je

Odluku
o razrješenju Izvršnog direktora
Telekom Crne Gore a.d.

 **telekom**
CRNE GORE A.D.
Broj: 02-9715
Podgorica, 08. 08. 2006.

Član 1

Ovom Odlukom razrješava se gospodin Milan Perovic sa funkcije Izvršnog direktora Telekom Crne Gore a.d. Podgorica.

Član 2

Odbor direktora ovlašćuje predsjednika Odbora direktora g-dina Makai Bencea i člana Odbora direktora g-dina Kovacs Zoltana da potpišu sporazum o raskidu ugovora o radu sa Izvršnim direktorom Telekom Crne Gore a.d. u skladu sa dostavljenim uslovima.

Član 3


Odbor direktora potvrđuje da troškovi po osnovu ovog ugovora nijesu uključeni u budžet za 2006. godinu.

Član 4

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od 15. avgusta 2006.

Broj: 02-9715

Predsjednik
Odbora direktora
Telekom Crne Gore a.d. Podgorica
Bence Makai



Na osnovu člana 36 stav 2 tačka 5 Statuta Telekom Crne Gore a.d. Podgorica, Odbor direktora Telekom Crne Gore ad Podgorica, na II redovnoj sjednici održanoj 8. avgusta 2006. godine, donio je

Odluku

o imenovanju Izvršnog direktora Telekom Crne Gore a.d.

 **telekom**
Crne Gore
Eri: 02-9715/1 A.D.
Podgorica, 08. 08. 2006. god.

Član 1

Ovom Odlukom imenuje se gospodin Slavoljub Popadić za V.D. Izvršnog direktora Telekom Crne Gore a.d. Podgorica.

Član 2


Gospodin Slavoljub Popadić imenuje se na predmetnu funkciju Izvršnog direktora Telekom Crne Gore, kao V.D. Direktora, na period od 6 (šest) mjeseci.

Član 3

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od 15. avgusta 2006. godine.

Number: 02-9715/1

Predsjednik
Odbora direktora
Telekom Crne Gore a.d. Podgorica
Bence Makai





Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI
PROMJENE PODATAKA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA**

Registarski broj **4 - 0000618 / 014**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA

registrovalo promjenu podataka dana 25.09.2006 u 10:00 sati, u skladu sa odredbama
Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), ka**AKCIONARSKO DRUŠTVO**

*Prizuta potvrda:
Zvezdan Radošević
25.09.2006.*

CRPS

CENTRALNI REGISTAR

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **4 - 0000618 / 014**

Datum registracije: **25.09.2006**

Stari registarski broj: **1-17542-00**

Matični broj: **02289377**

Sjedište uprave društva: **MOSKOVSKA 29 PODGORICA**

Adresa za prijem služ. pošte: **MOSKOVSKA 29 PODGORICA**

Šifra djelatnosti: **64200 Telekomunikacije**

Datum donošenja osnivačkog akta: **28.10.1998**

Datum donošenja Statuta: **19.07.2002**

Datum promjena Statuta: **25.09.2006**

Lica u društvu:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: **KOLEKTIVNO**

Ime i prezime: **CARIĆ SLAVKO**

Adresa:

JMBG:

Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima ili upravljački položaj: **ČLAN ODBORA DIREKTORA " AUTOVOJVODINA" N.SAD ,ČLAN ODBORA DIREKTORA "YUREN" N.SAD**

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: **KOLEKTIVNO**

Ime i prezime: **GERLACH FRIDBERT**

Adresa:

JMBG:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: **KOLEKTIVNO**

Ime i prezime: **GABOR PAL**

Adresa:

JMBG:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: **KOLEKTIVNO**

Ime i prezime: **KOVACH ZOLTAN**

Adresa:

JMBG:



4-0000618 / 014

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: KOLEKTIVNO
Ime i prezime: PINKOLA ZOLTAN
Adresa:
JMBG:


Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: KOLEKTIVNO
Ime i prezime: MAKAI BENCE
Adresa:
JMBG:

Svojstvo: **Predsjednik odbora direktora**
Ovlašćenje: KOLEKTIVNO
Ime i prezime: MAKAI BENCE
Adresa:
JMBG:

Svojstvo: **Član odbora direktora**
Ovlašćenje: KOLEKTIVNO
Ime i prezime: HAUPTMANN WOLFGANG
Adresa:
JMBG:

Svojstvo: **Sekretar**
Ovlašćenje:
Ime i prezime: STRUGAR RATKA
Adresa:
JMBG:

Svojstvo: **Operativni komitet**
Ovlašćenje: KOLEKTIVNO
Ime i prezime: MAKAI BENCE
Adresa:
JMBG:



4-0000618/014

Svojstvo: **Predsjednik operativnog komiteta**

Ovlašćenje: KOLEKTIVNO

Ime i prezime: MAKAI BENICE

Adresa:

JMBG:

Svojstvo: **Operativni komitet**

Ovlašćenje: KOLEKTIVNO

Ime i prezime: PINKOLA ZOLTAN

Adresa:

JMBG:

Svojstvo: **Operativni komitet**

Ovlašćenje: KOLEKTIVNO

Ime i prezime: KOVACII ZOLTAN

Adresa:

JMBG:

Svojstvo: **Revizor**

Ovlašćenje:

Naziv: P.J. PREDUZEĆE ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I
KONSALING USLUGE "PRICEWATERHOUSECOOPERS" PODGORICA

Sjedište: POSLOVNI CENTAR "KRUŠEVAC" CETINJSKI PUT BB PODGORICA

Matični broj: 17147862

Svojstvo: **V.D. Izvršni direktor**

Ovlašćenje:

Ime i prezime: POPADIĆ SLAVOLJUB

Adresa:

JMBG:

Finansijski izvještaj: Godina **2002** *Finansijski izvještaj:* Godina **2003**

Finansijski izvještaj: Godina **2004**



CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

Strana 3

4-0000618 / 014

REGISTRATOR

M.P.

LJILJANA ŠOŠKIĆ

PRAVNA POUKA: Ovaj akt je konačan. Protiv istog može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom, RCG, u roku od 30 dana od dana prijema potvrde.


Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 76918
Datum: 25.09.2006

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 25.09.2006, pod registarskim brojem 4-0000618/014 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA. Odlukom Skupštine akcionara održanoj dana 26.06. 2006. godine upisuje se promjena naziva tako da sada naziv glasi: CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

GH
25. 09. 2006
Lh

Registrator


ŠOŠKIĆ LJILJANA

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Пријављено из зупа XX преко пута _____

дана 25.09.2006. предлажено дана _____

предложено дана _____

Број _____ Број пријаве _____ ред. број. Такође БУР 10710E

FORMULAR ZA REGISTRACIJU
AKCIONARSKO DRUSTVO

Form 4 AD CRPS

POCETNA REGISTRACIJA
PROMJENA PODATAKA

1. Naziv akcionarskog društva	CRNOBORSKI TELEKOM A.D. Podgorica	
2. Podaci o Ugovoru o osnivanju sa eventualnim dopunama	Datum kada je zaključen ugovor o osnivanju: Datum dopuna ugovora:	
3. Podaci o Statutu i eventualnim dopunama	Datum donošenja Statuta:	Datum unošenja promjena u Statut: <u>25.09.2006.</u>

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>4. Podaci o članovima odbora direktora:</p> <p>1) lično ime 2) adresa 3) prethodno ime (ako je promijenjeno) 4) datum i mjesto rođenja 5) matični broj 6) državljanstvo 7) zanimanje 8) članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima 9) mjesto registracije tih društava 10) pristanak na imenovanje</p>	<p>1. Ime</p> <p>2. Adresa</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p> <p>5. Matični broj:</p> <p>6. Državljanstvo:</p> <p>7. Zanimanje:</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>	<p>1. Ime</p> <p>2. Adresa</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p> <p>5. Matični broj:</p> <p>6. Državljanstvo:</p> <p>7. Zanimanje:</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>	<p>1. Ime</p> <p>2. Adresa</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p> <p>5. Matični broj:</p> <p>6. Državljanstvo:</p> <p>7. Zanimanje:</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>
---	---	---	---

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

	1. Ime	1. Ime	1. Ime
	2. Adresa	2. Adresa	2. Adresa
	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)
	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja
	5. Matični broj:	5. Matični broj:	5. Matični broj:
	6. Državljanstvo:	6. Državljanstvo:	6. Državljanstvo:
	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:
	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:
	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)
	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)
5. Sjedište uprave društva ili novo sjedište (ako je došlo do promjene adrese)	Adresa:		

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

6. Adresa za primanje službene pošte ili nova adresa ako je došlo do promjene adrese	Adresa:		
7. Rok na koji je društvo osnovano			
8. Sifra djelatnosti			
9. Lično ime i adresa sekretara društva, izvršnog direktora i revizora sa njihovom saglasnošću za imenovanje.	<p>Ime sekretara društva</p> <p>Adresa i MB</p> <p>Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>	<p>Ime izvršnog direktora</p> <p>Adresa i MB</p> <p>Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>	<p>Ime revizora društva</p> <p>Adresa i MB</p> <p>Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>10. Izjava o ovlaštenju lica da zastupaju društvo u odnosima sa trećim licima (označiti da li je ovlaštenje kolektivno ili pojedinačno)</p>	<p>Sekretar društva je ovlašten da djeluje POJEDINACNO [] ili KOLEKTIVNO [] SA (naznačiti ječan)</p> <hr/> <p>Izvršni direktor je ovlašten da djeluje POJEDINACNO [] ili KOLEKTIVNO [] SA (naznačiti ječan)</p> <hr/> <p>Članovi Odbora su ovlašteni da djeluju POJEDINACNO [] ili KOLEKTIVNO [] SA (naznačiti ječan)</p> <hr/>
<p>11. Rjesenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu potudu akcija</p>	<p>Navesti broj i datum rjesenja i kopiju priložiti uz ovaj formular.</p> <p>Rjesenje priloženo: DA [] NE []</p>
<p>12. Rjesenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije</p>	<p>Navesti broj i datum rjesenja i kopiju priložiti uz ovaj formular.</p> <p>Rjesenje priloženo: DA [] NE []</p>
<p>13. Ime, potpis i MB ovlašćenog lica</p>	<p>SLAVKO B. PAPADIĆ V.D. DIREKTORA</p> 
<p>Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici</p>	<p>Registarski broj: Datum registracija: Broj i datum objavljivanja Službenog lista RCG</p>

**CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI**

Uputstvo

1. Formular popuniti masinski ili ručno STAMPANIM SLOVIMA, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja služi kao potvrda će biti ovjerena pečatom sa datumom, vremenom i mjestom registracije i matcu registracioni broj. Kopija će biti vraćena Akcionarskom društvu na adresu naznačenu u koloni 6.
3. Ovaj formular se može koristiti za početnu registraciju akcionarskog društva ili za promjenu podataka navedenih u početnoj registraciji.
4. Ako ima više od šest članova odbora, koristiti dodatni primjerak formulara.
5. Ukoliko neko lice ne posjeduje matični broj navesti njegov registarski broj
6. Uz ovaj formular mora se priložiti kopija rješenja Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija i rješenje kojim se utvrđuje uspjeh emisije.
7. Ako se ovaj formular koristi kao izjava o promjeni podataka za registraciju, mora se dostaviti Centralnom registru Privrednog suda (CRPS) sedam dana od nastale promjene.
8. Izvod iz ovog formulara Registrator Privrednog suda dostavlja Službenom listu RCG radi objavljivanja.
9. Ovaj formular se može lično dostaviti CRPS-a odnosno poslati na adresu ovlaštenog posrednika ili adresu CRPS-a:
Centralni registar Privrednog suda u Podgorici
IV Proleterske brigade 2
81000 Podgorica.
10. Adresa sudova i lica za posredovanje u registraciji koji su ovlašteni od strane CRPS-a da primaju dokumenta i prijave za registraciju su:
(detalji koji se naknadno unose)
11. Naknada koja se plaća za podnošenje ovog formulara iznosi.....Euro (detalji koji se naknadno unose)

OBAVEZNI PRILOG:

- ugovor o osnivanju
- statut
- rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija
- rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se utvrđuje uspjeh emisije
- spisak sa imenima članova odbora direktora
- potvrda o uplati takse

UGOVOR O LICENCI

zaključen između

Deutsche Telekom AG (T-Com) kompanije koja je propisno osnovana i posluje po zakonima Njemačke, sa registrovanim sjedištem na adresi Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bon, Njemačka (u daljem tekstu: "Davalac licence")

i

Telekom Crne Gore A.D., kompanije koja je propisno osnovana i posluje po zakonima Crne Gore, sa registrovanim sjedištem na adresi Moskovska 29, 81000 Podgorica, Montenegro (u daljem tekstu: "Sticalac licence"),

Davalac licence i Ustupalac licence, u daljem tekstu zajednički: "Ugovorne strane",

niže navedenog datuma, u niže navedenom mjestu, pod sljedećim uslovima i pogodbama:

BUDUĆI DA JE Davalac licence provajder – takođe i preko supsidijarnih kompanija – u cijeloj oblasti telekomunikacija, informacione tehnologije, multimedija, konsaltinga i zabave, kao i servisa u oblasti bezbjednosti i servisa koje su u vezi sa ovim oblastima i srodnim oblastima i u zemlji i u inostranstvu;

BUDUĆI DA JE Sticalac licence afilijacija Davaoca licence i da trenutno posluje kao operator telekomunikacione mreže u Crnoj Gori i kao provajder koji građanstvu u Crnoj Gori pruža telekomunikacione servise i srodne servise i bilo koje proizvode u djelokrugu poslovanja Sticaoca licence zajedno sa njihovim pakovanjem;

BUDUĆI DA JE Davalac licence vlasnik svih prava, prava vlasništva nad i interesa u zaštitnim znacima i zahtjevima za registraciju zaštitnih znakova kao i interesa na iste, koji su navedeni u Aneksu ovog Ugovora (u daljem tekstu: "Zaštitni znaci") i koji su propisno registrovani, odnosno za koje je podnesen zahtjev za registraciju u Crnoj Gori (u daljem tekstu: "Teritorija");

BUDUĆI DA Ugovorne strane na isti način shvataju vrijednost zaštitnih znaka IR 758 623 i IR 725 860 "T-Com" (u daljem tekstu: "Osnovni zaštitni znaci").

BUDUĆI DA Davalac licence želi da ustupi licencu za Zaštitne znakove Sticaocu licence i da Sticalac licence želi da primi licencu za Zaštitne znakove u skladu sa ovim Ugovorom, Ugovorne strane su saglasne kako slijedi:

1. Licenca

Davalac licence ustupa Sticaocu licence (i) isključivu licencu za korišćenje Osnovnih zaštitnih znakova na Teritoriji i (ii) neisključivu licencu za korišćenje bilo kojih drugih Zaštitnih znakova na Teritoriji, a pored toga i (iii) pravo na ustupanje podlicence za Zaštitne znakove na Teritoriji u vezi sa robom i uslugama za koje su Zaštitni znaci zaštićeni. Isključivost neće sprečavati niti ograničavati Davaoca licence (ili njegove direktne i indirektne supsidijarne kompanije) (i) pod uslovom da to ne nanosi štetu poslovanju Sticaoca licence, da koristi bilo koju Oznaku uključujući i Osnovni zaštitni znak u slučaju prestrukturiranja ili akvizicije tokom ograničenih vremenskih perioda, ukoliko bi to prestrukturiranje ili akvizicije u konačnom vodili do toga da Davalac licence ili njegove supsidijarne kompanije koriste Osnovne zaštitne znakove, ako taj sticalac licence nije konkurent Sticaocu licence, i /ili (ii) da koristi bilo koju Oznaku uključujući Osnovne zaštitne znake za svrhe marketinga, promocije, sponzorstva. Što se tiče Osnovnih zaštitnih znakova, Davalac licence će biti slobodan da koristi Osnovne zaštitne znake samo za njihovu sopstvenu svrhu i da ustupi pravo korišćenja za Teritoriju samo kada je to u vezi sa domenom poslovanja Sticaoca licence bilo kojoj drugoj kompaniji koja je afilijacija (bilo direktna ili indirektna) Deutsche Telekom AG.

Sticalac licence će upisati ovu licencu kod crnogorske Uprave za patente u roku od 30 (trideset) dana od datuma potpisivanja ovog Ugovora od strane obije ugovorne strane.

2. Trajanje i raskid

Ustupljena licencna prava stupaju na snagu na datum obostranog potpisivanja ovog Ugovora od strane Ugovornih strana i nastaviće da važi na neodređeno vrijeme sve dok ga bilo koja strana ne raskine.

3. Prava na zaštitni znak

Svaka upotreba Zaštitnih znakova od strane Sticaoca licence ili bilo kojeg od sticaoca podlicence tumačiće se, kao posljedica ovog Ugovora, samo u korist Davaoca licence i Sticalac licence neće sticati nikakvo pravo vlasništva nad Zaštitnim znacima.

4. Povreda

Ukoliko Sticalac licence sazna za bilo koju povredu Zaštitnih znakova u Crnoj Gori, on će odmah o tome informisati Davaoca licence.

U POTVRDU SVEGA GORE NAVEDENOG, Ugovorne strane su potpisale ovaj Ugovor i njegov Aneks niže navedenog dana:

Datum i mjesto potpisivanja:	Datum i mjesto potpisivanja:
Deutsche Telekom AG Davalac licence kojeg zastupa: (ime i pozicija)	Telekom Crne Gore A.D. Sticalac licence kojeg zastupa: (ime i pozicija)

Ja, Vesna Rakočević, stalni sudski tumač za engleski jezik postavljen Rješenjem Ministarstva pravde br. 03-1102/95, ovim potvrđujem da je ovaj prevod vjeran prevod originalnog dokumenta izdatog na engleskom jeziku.

V. Rakočević
U Podgorici, 21.09.2006.

15



02-13285
.....
.....

LICENSE AGREEMENT

concluded between:

Deutsche Telekom AG (T-Com) a company duly incorporated and existing under the laws of Germany, with registered seat at Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, Germany (hereinafter referred to as: "**Licensor**")

and

Telekom Crne Gore A.D., a company duly incorporated and existing under the laws of Montenegro, with registered seat at Moskovska 29, 81000 Podgorica, Montenegro (hereinafter referred to as: "**Licensee**")

Licensor and Licensee together hereinafter referred to as: "**Parties**"

on the undersigned date and place under the following terms and conditions:

WHEREAS, Licensor is a provider – also via subsidiary companies – in the whole area of telecommunication, information technology, multimedia, consulting and entertainment as well as security services and the services connected with these areas and related areas both domestically and abroad;

WHEREAS, Licensee is an affiliated company of the Licensor, and currently acting as a telecommunication network operator in Montenegro and a provider of telecommunication services and connected services and any products within the Licensee's scope of business together with their packaging to the general public in Montenegro,

WHEREAS, Licensor is the owner of all right, title and interest in and to the trademarks and trademark applications listed in the **Annex** of the present Agreement (hereinafter referred to as: **Trademarks**) that have been duly registered or applied for in Montenegro (hereinafter referred to as: **Territory**),

WHEREAS, Parties share a common understanding about the value of the Trademarks IR 758 623 and IR 725 860 "T-Com" (hereinafter referred to as: **Core Trademarks**)

WHEREAS, Licensor wishes to license the Trademarks to Licensee and Licensee wishes to take a licence to the Trademarks subject to this Agreement, the Parties agree as follows:

1. License

Licensor hereby grants to Licensee (i) an exclusive licence to use Core Trademarks in the Territory and (ii) a non-exclusive right to use any other Trademarks in the Territory, furthermore (iii) a right to sublicense the Trademarks in the Territory in connection with the goods and services for which the Trademarks are protected. The exclusivity shall not prevent or restrict the Licensor (or its direct and indirect subsidiaries) (i) provided that this does not harm the business of Licensee, to use any Designation including the Core Trademark in case of restructuring or acquisitions for limited periods of time, if the restructuring or acquisition should finally lead to a use of the Core Trademarks by the Licensor or its subsidiaries, providing that such a licensee is not a competitor to the Licensee, and/or (ii) to use any Designation including Core Trademarks for purposes of marketing, promotion, sponsoring. With respect to the Core Trademarks, the Licensor shall only be free to use the Core Trademarks for their respective own purposes and to grant rights of use for the Territory in respect to the Licensee's scope of business only to any other company affiliated (either directly or indirectly) with Deutsche Telekom AG.

Licensee shall record the present licence with the Montenegrin Patent Office within 30 (thirty) days from the date of signing of this Agreement by both parties.

2. Duration and Termination

The licence rights granted shall become effective as of the date of mutual signing of the present contract by the Parties and shall continue indefinitely until terminated by any party.

3. Trademark Rights

All use of the Trademarks made by Licensee or by any sublicensee shall, as a consequence of this Agreement, injure to the benefit of Licensor alone and Licensee shall not acquire any title to the Trademarks.

4. Infringement

Should Licensee become aware of any infringement of the Trademarks in Montenegro, it shall promptly inform Licensor.

IN WITNESS WHEREOF, the Parties hereto have executed this Agreement and its Annex on the day indicated below:

Deutsche Telekom AG

Telekom Crne Gore AD

Bonn, September 13, 2006

Podgorica, September 25, 2006

U. Lissek

ppa. Ulrich Lissek
Senior Executive Vice President
Corporate Communications
Deutsche Telekom AG Headquarters

Bence Makai

Mr. Bence Makai
Chairmann of the Board of Directors
of Telekom Crne Gore AD



J. Gutsche

ppa. Dr. Jens Gutsche
Senior Executive Vice President
Marketing Strategy and Brand Management
Deutsche Telekom AG

Zoltan Kovacs

Mr. Zoltan Kovacs
Director
Telekom Crne Gore AD

1149/ 2006 G

I hereby certify that the above signatures are the signs-manual done before me by:


1. Mr. Ulrich L i s s e k, born on the 24th of October 1957, procurator,
2. Mr. Dr. Jens G u t s c h e, born on the 16th of June 1966, procurator,

both with the business address Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn/GERMANY, who are personally known to me.

Mr. Lissek and Mr. Dr. Gutsche here acting in behalf of the company "Deutsche Telekom AG", with the business address Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn/GERMANY.

Upon my inspection of the Commercial Register of the Municipal Court of Bonn -number HRB 6794-, on the 13th of September 2006, I hereby certify that Mr. Lissek and Mr. Dr. Gutsche are entitled to act jointly as legal representative of the company "Deutsche Telekom AG", Bonn.

Bonn, the 13th of September 2006




(Garschina)
notary public

**Telekom Crne Gore a.d. - Podgorica
IV VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA**

 **telekom**
Crne Gore
Za: 01-2/6/9 A.D.
Podgorica, 26. 06. 2006.

**ODLUKA
O
IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA
TELEKOM CRNE GORE A.D.
(sa odloženim dejstvom)**

Podgorica, 26. jun 2006.

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 1 Zakona o privrednim društvima i člana 16 stav 1 alineja 1, i člana 64 Statuta Telekom Crne Gore, IV Vanredna Skupština akcionara na Skupštini akcionara, održanoj dana 26. juna 2006. godine, donijela je

ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA TELEKOM CRNE GORE A.D.
(sa odloženim dejstvom)

I

U Statutu Telekom Crne Gore, u Poglavlju II NAZIV I OBILJEŽJA, u članu 3 stav 1, vrši se izmjena naziva Društva, na način što se naziv: «Telekom Crne Gore – akcionarsko društvo» - Podgorica, zamjenjuje nazivom: «Crnogorski Telekom akcionarsko društvo».

U stavu 2 istog člana, skraćeni naziv: «Telekom Crne Gore a.d.» - Podgorica mijenja se, tako da glasi: «Crnogorski Telekom a.d.»

U istom članu dodaje se novi stav 3, koji glasi:

»Crnogorski Telekom će koristiti brend »T-Com«, kao i »T-Crnogorski Telekom«.

II

U skladu sa prethodnom izmjenom, u svim odredbama Statuta, u kojima se pominje, naziv: «Telekom Crne Gore a.d. - Podgorica» treba zamijeniti nazivom: »Crnogorski Telekom a.d.», kao i »T-Crnogorski Telekom».

III

Ukoliko bude neophodno, u skladu sa predmetnom izmjenom naziva preduzeća, izvršiće se i sve neophodne promjene administrativno - tehničke prirode koje se tiču dimenzija i oblika pečata i štambilja Društva (član 4 Statuta).

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se nakon ostvarivanja prava na korišćenje brenda, zaključivanjem Ugovora o prenosu prava korišćenja nad brendom od strane vlasnika brenda (Deutsche Telecom).

Skupština akcionara ovlašćuje Sekretara Društva da, nakon dobijanja predmetne saglasnosti, odnosno zaključivanja ugovora, sačini prečišćeni tekst Statuta i izvrši neophodne promjene naziva preduzeća, a u skladu sa tim i naziva Statuta i sve predmetne promjene registruje u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.

Broj: 01-7161/9



Obrazloženje

U skladu sa zahtjevom većinskog vlasnika Magyar Telekom i Odluke Menadžment Komiteta broj 02-6120 od 18. maja 2006. Odbor direktora predlaže Skupštini akcionara usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta.

Izmjene se odnose na promjenu naziva Društva (Telekom Crne Gore a.d. Podgorica u Crnogorski Telekom a.d.), kao i upotrebe brenda.

Budući da se predmetne promjene mogu registrovati tek nakon dobijanja saglasnosti od vlasnika brenda, a samim tim i zaključivanja ugovora sa Deuthe Telekomom, iz razloga cjelishodnosti propisano je da ova odluka stupa na snagu danom donošenja, sa odlaganjem njene primjene i registracije promjena u Centralnom registru Privrednog suda, za šta Skupština ovlašćuje Sekretara Društva.

Imajući u vidu naprijed navedeno, predlaže se da Skupština akcionara usvoji predmetnu Odluku.

Broj: 02-13273 Datum: 25.09.2006

PRIVREDNI SUD
Centralni registar
n/r registratora

PODGORICA

PREDMET: Zahtjev za registraciju promjene podataka za Telekom Crne Gore a.d.
(izmjena Statuta)

Poštovani,

U skladu sa odgovarajućim odredbama Zakona o privrednim društvima, dostavljamo Vam uredno popunjeni obrazac promjene podataka za Telekom Crne Gore a.d. Podgorica, kao i:

- Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Telekom Crne Gore a.d. (sa odloženim dejstvom) i prečišćeni tekst Statuta.
- Original / kopiju kratke verzije Ugovora o prenosu prava licence između Deutsche Telekom AG (T-Com) i Telekoma Crne Gore A.D. Podgorica.
- Prevod kratke verzije Ugovora, koja sadrži osnovne podatke, ovjerena od strane sudskog tumača,

radi upisa promjene neophodnih podataka i registracije izmjena Statuta.

S poštovanjem,

Sekretar Društva

R. Strugan
Ratka Strugan



Prilog:

- Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Telekom Crne Gore a.d. Podgorica (sa odloženim dejstvom) i prečišćeni tekst Statuta
- Original / kopija kratke verzije Ugovora o prenosu prava licence između Deutsche Telekom AG (T-Com) i Telekoma Crne Gore A.D. Podgorica.
- Prevod kratke verzije Ugovora, koja sadrži osnovne podatke, ovjerena od strane sudskog tumača

Telekom Crne Gore a.d.
Moslavka 29
81000 Podgorica, Crna Gora
tel +381 81 433 704
fax +381 81 432 490
www.telekom.me

Telekom Crne Gore a.d. Podgorica
- IV VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA-

 **telekom** A.D.
Crna Gora
Podgorica, 26. 06. 2006 god.

ZAPISNIK

**SA IV VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA
TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA
ODRŽANE DANA 26.06.2006. GODINE**

Podgorica, 26. JUN 2006. godine

ZAPISNIK

SA IV VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA ODRŽANE DANA 26.6.2006. GODINE SA POČETKOM RADA U 12,00 ČASOVA

MJESTO ODRŽAVANJA: Podgorica – Hotel "Podgorica"

PRISUTNI ČLANOVI SKUPŠTINE:

1. Magyar Telekom 36.177.950 akcija ili 76,53 %
2. QVT Fund LP 6.019.297 akcija ili 12,73 %
3. Ostali akcionari 9.808 akcija ili 0,02 %

OSTALI UČESNICI U RADU:

- mr Milan Perović, Izvršni direktor Društva
- Ratka Strugar, Sekretar Društva

PREDSTAVNICI JAVNIH GLASILA:

Dnevne novine: "Pobjeda", "Dan", "Republika", "Vijesti"
Radio Crne Gore
Aencija "Mina Biznis"

Za sjednicu Skupštine, predložen je sljedeći

D N E V N I R E D

- 1) Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:
 - predsjedavajućeg Skupštine,
 - verifikacione komisije,
 - zapisničara i
 - ovjerivača zapisnika,

- 2) Usvajanje Zapisnika sa Redovne godišnje Skupštine akcionara Telekom Crne Gore a.d. Podgorica od 29 juna 2005. godine;

- 3) Donošenje Odluke o izmjeni Statuta Telekom Crne Gore a.d.;

- 4) Donošenje Odluke o izmjeni Statuta Telekom Crne Gore a.d. (sa odloženom primjenom);

- 5) Donošenje Odluke o promjeni članova Odbora direktora;

- 6) Donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora.

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:

- **predsjedavajućeg Skupštine,**
- **verifikacione komisije,**
- **zapisničara i**
- **ovjerivača zapisnika,**

Skupštinu akcionara Telekom Crne Gore a.d. Podgorica je otvorio i njenim radom predsjedavao Izvršni direktor mr Milan Perović.

U svom izlaganju je istakao da sjednici prisustvuju akcionari i njihovi opunomoćeni predstavnici, a obzirom da je rad Skupštine javan prate je i sredstva javnog informisanja.

Naglasio je da su materijali po navedenim tačkama dnevnog reda stavljeni na uvid akcionarima u poslovnoj zgradi Telekomu, ul. Moskovska br. 29, počev od 19.06.2006., svakog radnog dana od 8,00 do 16,00 časova, kao i na sam dan održavanja Skupštine, počev od 8,00 časova u Maloj Sali Hotela „Podgorica“.

Takodje, uz saziv Skupštine uručeni su i materijali za sjednicu sa glasačkim listićima za svaku tačku Dnevnog reda i upisanim brojem glasova svakog akcionara.

U okviru ove tačke Dnevnog reda, Izvršni direktor je predložio da se prvo izabere verifikaciona komisija da bi se utvrdilo da li postoji kvorum za punovažno odlučivanje Skupštine.

Za članove verifikacione komisije predloženi su radnici Telekomu Crne Gore:

1. Vukčević Nikola,
2. Mardjokić Boris,
3. Jusufrić Adnan
4. Raspopović Irena i
5. Knežević Vanja

Prije prelaska na glasanje, manjinski akcionar Predrag Vujović je zatražio objašnjenje zašto je zakazana vanredna Skupština akcionara ako je u članu 40 stav 1 Zakona o privrednim društvima propisano da Odbor direktora saziva redovnu godišnju Skupštinu akcionara u roku od 3 mjeseca nakon završetka finansijske godine.

Na postavljeno pitanje, objašnjenje je dao Izvršni direktor Mr. Milan Perović. On je istakao da je zakazivanje ove Skupštine u potpunosti u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i po zahtjevu većinskog vlasnika - Magyar Telekomu. Vanredna Skupština akcionara može da se zakaže u bilo koje doba i nema zakonskih ograničenja u tom pogledu. Redovna godišnja Skupština se tiče finansijskih izvještaja koji još uvijek nijesu usvojeni od strane Odbora direktora, tako da nijesu mogli biti prosljeđeni Skupštini na razmatranje.

Za riječ se javio manjinski akcionar Slobodan Radunović i zatražio da mu se objasni sa pravne strane, do kada je zakonski rok za zakazivanje redovne godišnje Skupštine na kojoj je obavezno da se razmatra poslovanje preduzeća i drugo pitanje, zašto se većinski vlasnik odlučio na zakazivanje vanredne Skupštine na kojoj će jedna od tačaka biti i izmjena članova Odbora direktora. On smatra da bi bilo logično da saziv Odbora direktora koji je vodio ovu kompaniju u 2005. godini podnese finansijski izvještaj i finansijske rezultate, pa tek onda da se vrši izmjena članova Odbora direktora.

Na postavljena pitanja odgovor je dala Sekretar Društva, Ratka Strugar.

1. Redovna Skupština akcionara, po Zakonu o privrednim društvima, treba da se održi do kraja trećeg mjeseca u godini. Međutim, već godinama imamo praksu u Crnoj Gori da nijedno društvo, pa ni Telekom, ne može da završi finansijske izvještaje do 30. marta, tako da je prećutna praksa, da se kao zadnji rok za održavanje redovne Skupštine akcionara koristi rok iz Zakona o reviziji i računovodstvenim iskazima, a to je 30. jun. To je rok do kada finansijski iskazi treba da budu predati Privrednom sudu.

2. Većinski vlasnik je u redovnoj proceduri uputio Odboru direktora Telekoma zahtjev za sazivanje vanredne Skupštine. Znači, vanredna Skupština može da se organizuje u bilo koje doba, po tačkama koje stoje u zakonu. Većinski vlasnik tražio je promjenu (opoziv) članova Odbora direktora, što je jedan od razloga za sazivanje Vanredne skupštine predviđen zakonom. Odbor direktora je zahtjev Magyar Telekoma za sazivanje vanredne Skupštine stavio u proceduru. Odbor direktora, po zakonu, ne cijeni zahtjeve koje da predlagač, samo je bitno proceduralno da postoji 1/10 vlasništva i da je predlog obrazložen. Predlog je obrazložen time da većinski vlasnik želi da izvrši određene izmjene u organizacionoj strukturi. Kako se vidi iz priloženih materijala, to je razlog za sazivanje vanredne Skupštine.

Za riječ se javio manjinski akcionar Predrag Vujović, sa pitanjem, da li postoji Poslovnik o radu Skupštine i da li može isti da dobije.

Na postavljeno pitanje, Sekretar Društva je odgovorila da postoji Poslovnik o radu Skupštine i da svaki akcionar može da ga dobije.

Za riječ se javio manjinski akcionar Slobodan Radunović koji je istakao da on shvata da se na neki način krši zakon, pa i ako je to neka prećutna praksa u Crnoj Gori, mi smo sada suvlasnici u jednoj evropskoj kompaniji koja prvenstveno poštuje zakon i pravni poredak, tako da ne bi bilo zgodno da manjinski akcionari, kao i do sada, svoja prava traže i ostvaruju preko suda, te misli da ova praksa treba da se prekine.

Nakon toga pristupilo se glasanju za izbor Verifikacione komisije, pa je Skupština akcionara donijela

ODLUKU O FORMIRANJU VERIFIKACIONE KOMISIJE

I

Ovom Odlukom formira se verifikaciona komisija IV vanredne Skupštine akcionara Telekom Crne Gore a.d. Podgorica, u sljedećem sastavu:

1. Vukčević Nikola,
2. Mardjokić Boris,
3. Jusufrić Adnan
4. Raspopović Irena
5. Knežević Vanja

II

Komisija ima zadatak da izvrši verifikaciju prisutnih akcionara i podnese izvještaj Skupštini o rezultatima verifikacije tj. postojanja kvoruma za dalji rad i punovažno odlučivanje na Skupštini.

Odluka je donijeta sa 36.181.910 glasova ZA i 6.020.798 glasova PROTIV.

Nakon izvršene verifikacije, Komisija je konstatovala da Skupštini prisustvuju akcionari sa 42.207.055 akcija, od čega:

1. Magyar Telekom 36.177.950 akcija ili 76,53 %
2. QVT Fund LP 6.019.297 akcija ili 12,73 %
3. Ostali akcionari 9.808 akcija ili 0,02 %

što čini 89,28 % od ukupnog broja akcija Telekom Crne Gore a.d. Podgorica, što znači da postoji kvorum, da Skupština može početi sa radom i punovažno odlučivati.

Izvršni direktor Društva je podsjetio da, u skladu sa članom 38 stav 2 Zakona o privrednim društvima i članom 23 stav 1 Statuta Društva, Skupštinom predsjedava izvršni direktor, ukoliko Skupština ne izabere drugo lice za predsjedavajućeg Skupštine.

Manjinski akcionar Dušan Vrbica, za predsjedavajućeg je predložio akcionara Vujović Predraga.

Predlog je dat na glasanje i odbijen sa 42.197.247 glasova PROTIV i 5.808 glasova ZA, tako da se Skupština saglasila da njenim radom predsjedava Izvršni direktor mr Milan Perović.

Za Zapisničara i ovjerivača zapisnika su predloženi Darmanović Lidija i Vučinić Uglješa, koji su izabrani sa 36.178.200 glasova ZA i 6.024.855 glasova PROTIV.

II. Usvajanje Zapisnika sa Redovne godišnje Skupštine akcionara Telekom Crne Gore a.d. od 29.06.2005. godine

Za riječ se javio manjinski akcionar Predrag Vujović i dao primjedbu da je zapisnik, umjesto zapisničara Roganović Ljubice potpisan od strane Sekretara Društva Ratke Strugar, te da primjedbe u vezi selekcionog procesa i radio-difuzne pretplate koje je on dao na toj Skupštini nijesu vjerno prenešene.

Na njegovu primjedbu odgovor je dala Sekretar Društva Ratka Strugar.

- Ona je istakla da je primjedba u vezi predstavnika javnih glasila unešena u zapisnik i navedeni su pojedinačno predstavnici medija,
- Što se tiče primjedbe da novinari nijesu bili u Sali u kojoj se održavala Skupština, u KIC "Budo Tomović" je predviđjena posebna prostorija za predstavnike medija, a novinari koji su željeli, mogli su preći u salu u kojoj se održavala Skupština,
- Što se tiče pitanja vezanih za radio-difuziju, na samoj sjednici Izvršni direktor je dao pojašnjenje da radio – difuzni centar nije više u sastavu Telekomu. Takođe, ne može se očekivati da teme koje nijesu na dnevnom redu Skupštine, budu detaljno prenešene u zapisnik,
- Što se tiče primjedbe vezano za potpisivanje zapisnika, istakla je da zapisnik potpisuju predsjedavajući Skupštine, Sekretar Društva, zapisničar i ovjerivač zapisnika, te da su sva navedena lica potpisala zapisnik, osim zapisničara Roganović Ljubice, koja je u međuvremenu napustila kompaniju.

Sekretar Društva se, kao lice koje po zakonu i Statutu zaduženo za organizaciju i tok Skupštine, pa samim tim i za zapisnik, potpisala umjesto zapisničara, jer je to u ingerenciji Sekretara Društva, čime istovremeno tvrdi da je saglasna sa tekstom koji je sačinjen.

Manjinski akcionar Slobodan Radunović je istakao da je teško govoriti o zapisniku sa vremenske distance od godinu dana. Postavio je pitanje da li se ova sjednica Skupštine snima i da li akcionari mogu izvršiti uvid u to.

Na postavljeno pitanje Sekretar Društva Ratka Strugar je odgovorila da se tok Skupštine snima, te da će nakon njenog završetka CD biti predat zapisničaru Darmanović Lidiji i da će kopija CD biti dostupna svakom akcionaru, ukoliko ga zatraži.

Manjinski akcionar Dušan Vrbica je postavio pitanje, da li je po Odluci o usmjeravanju neto profita Telekom Crne Gore a.d. za 2004. godinu, dobit usmjerena za pokrivanje gubitaka i reinvestiranje ili je pripala većinskom vlasniku.

Na njegovo pitanje predsjedavajući Skupštine je odgovorio da ta sredstva nijesu pripala većinskom vlasniku, već su ostala unutar kompanije.

Nakon rasprave, pristupljeno je glasanju za usvajanje zapisnika.

Zapisnik je usvojen sa 36.177.950 glasova ZA i 6.025.105 glasova PROTIV.

III. Donošenje Odluke o izmjeni Statuta Telekom Crne Gore a.d.

U obrazloženju po ovoj tački Dnevnog reda predsjedavajući je naglasio da su odlukom predviđene dvije izmjene Statuta.

Prva izmjena člana 5 Statuta Društva odnosi se na sjedište Društva. Ista je neophodna radi valjane registracije, jer je došlo do promjene adrese na kojoj se nalazi sjedište Društva. Sjedište Društva sada se nalazi u novoj poslovnoj zgradi, na novoj adresi, ul. Moskovska 29.

Druga izmjena Statuta tiče se organizacionih promjena u Društvu. Umjesto dosadašnjeg Menadžment Komiteta, obrazuje se Operativni Komitet koji ima iste nadležnosti kao i Menadžment Komitet.

Izmjena se odnosi samo na broj i sastav članova ovog organa. Umjesto dosadašnjih 9 (devet) članova Menadžment Komiteta, Operativni Komitet će imati 3 (tri) člana i to predsjednika Odbora direktora i dva člana Odbora direktora.

Većinski vlasnik je inicirao predmetnu izmjenu Statuta iz razloga operativnosti poslovanja.

Obzirom da po ovoj tački dnevnog reda nije bilo pitanja, pristupilo se glasanju, te je Skupština donijela

ODLUKU O IZMJENI STATUTA DRUŠTVA

U Statutu Telekom Crne Gore a.d. Podgorica, u potpoglavlju 3. MENADŽMENT KOMITET vrši se izmjena naziva organa Društva, na način što se termin: «Menadžment komitet» zamjenjuje terminom: «Operativni komitet».

U skladu sa ovom izmjenom, u svim odredbama Statuta u kojima se pominje, termin: »Menadžment komitet« treba zamijeniti terminom: »Operativni komitet«.

II

U članu 40, stav 2, 3 i 4 mijenjaju se, tako da glase:

«Operativni komitet po pravilu ima 3 (tri) člana.

Članovi Operativnog komiteta su:

- Predsjednik Odbora direktora Telekom Crne Gore a.d. i
- dva člana Odbora direktora, koje bira Odbor direktora, u skladu sa Poslovníkom o radu Odbora direktora.

Mandat članova Operativnog komiteta vezan je za mandat, odnosno članstvo u Odboru direktora.»

III

U članu 5 Statuta, riječi: "Ul. Kralja Nikole br. 2", zamjenjuju se riječima: "Ul. Moskovska br. 29".

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka je donijeta sa 36.183.758 glasova ZA i 6.019.297 glasova PROTIV.

IV. Donošenje Odluke o izmjeni Statuta Telekom Crne Gore a.d. sa odloženim dejstvom

Predsjedavajući Skupštinom je istakao da se ovom Odlukom predlaže promjena imena Telekom Crne Gore u Crnogorski Telekom. Takodje, ubuduće Crnogorski Telekom će koristiti brend T-Com, odnosno T-Crnogorski Telekom.

Većinski vlasnik Telekom Crne Gore Madjarski Telekom, koji je dio Deutsche Telekom Grupe inicirao je predmetnu izmjenu Statuta. Promjenom imena kompanije i upotrebe novog brenda, Telekom Crne Gore postaje prepoznatljiv dio velike Deutsche Telekom Grupe.

S obzirom da je, za korišćenje brenda neophodna saglasnost DT, odluka ima odloženo dejstvo i njeno stupanje na snagu je vezano za potpisivanje Ugovora o prenosu prava na

korišćenje brenda sa DT, kada će se u Privrednom sudu i izvršiti neophodne registracije, za šta Skupština ovlašćuje Sekretara Društva.

Pristupilo se glasanju i skupština je donijela

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA TELEKOM CRNE GORE A.D.
(sa odloženim dejstvom)

I

U Statutu Telekom Crne Gore, u Poglavlju II NAZIV I OBILJEŽJA, u članu 3 stav 1, vrši se izmjena naziva Društva, na način što se naziv: «Telekom Crne Gore – akcionarsko društvo» - Podgorica, zamjenjuje nazivom: «Crnogorski Telekom akcionarsko društvo».

U stavu 2 istog člana, skraćeni naziv: «Telekom Crne Gore a.d.» - Podgorica mijenja se, tako da glasi: «Crnogorski Telekom a.d.»

U istom članu dodaje se novi stav 3, koji glasi:
»Crnogorski Telekom će koristiti brend »T-Com«, kao i »T-Crnogorski Telekom«.

II

U skladu sa prethodnom izmjenom, u svim odredbama Statuta, u kojima se pominje, naziv: «Telekom Crne Gore a.d. - Podgorica» treba zamijeniti nazivom: »Crnogorski Telekom a.d.», kao i »T-Crnogorski Telekom».

III

Ukoliko bude neophodno, u skladu sa predmetnom izmjenom naziva preduzeća, izvršiće se i sve neophodne promjene administrativno - tehničke prirode koje se tiču dimenzija i oblika pečata i štambilja Društva (član 4 Statuta).

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se nakon ostvarivanja prava na korišćenje brenda, zaključivanjem Ugovora o prenosu prava korišćenja nad brendom od strane vlasnika brenda (Deutsche Telecom).

Skupština akcionara ovlašćuje Sekretara Društva da, nakon dobijanja predmetne saglasnosti, odnosno zaključivanja ugovora, sačini prečišćeni tekst Statuta i izvrši neophodne promjene naziva preduzeća, a u skladu sa tim i naziva Statuta i sve predmetne promjene registruje u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici.

Odluka je donijeta sa 36.182.258 glasova ZA i 6.020.797 glasova PROTIV.

V. Donošenje Odluke o promjeni članova Odbora direktora

Predsjedavajući je u obrazloženju ove tačke Dnevnog reda istakao:

Budući da se u konkretnom slučaju broj članova Odbora direktora zbog opoziva šest članova Odbora direktora koji su bili predstavnici Magyar Telekom smanjio ispod zakonom propisanog minimuma, prestankom mandata većine članova Odbora direktora, kao kolegijalnog organa, prestaje mandat čitavom Odboru direktora. Zakonom o privrednim društvima propisan je način upravljanja i rukovođenja akcionarskim društvom. Način izbora i razrješenja te obaveze i ovlašćenja Odbora direktora kao organa upravljanja akcionarskim društvom uređena su zakonom. Za pitanja koja se odnose na broj članova Odbora direktora, postupka izbora, opoziva, dužine mandata i slično, predviđena obaveza da se uredi Statutom Društva.

Zakonom je između ostalog propisano da Odbor direktora bira Skupština akcionara, da Odbor direktora ima najmanje 3 člana i da broj članova Odbora direktora mora biti neparan. Takođe, odredbama ovog zakona je predviđeno da se vanredna Skupština akcionara saziva, pored ostalog, i u slučaju promjene članova Odbora direktora prije isteka mandata.

Za riječ se javio manjinski akcionar Radunović Slobodan sa pitanjem kojim je članovima Odbora direktora istekao mandat i zbog čega se vrši izmjena članova Odbora direktora, da li zbog isteka mandata ili iz nekih drugih razloga.

Smatra da bi trebalo dati obrazloženje u vezi opoziva, pogotovo što se to radi prije usvajanja finansijskog izvještaja za godinu kada je taj Odbor direktora bio na čelu kompanije.



Na postavljeno pitanje odgovorio je g-din Bela Varadi, opunomoćeni predstavnik Magyar Telekom, kao većinskog vlasnika. On je istakao da je mišljenje Magyar Telekom da su sada, u drugoj godini od preuzimanja kompanije, potrebni novi ljudi, zbog toga što su novi ciljevi i izazovi pred kompanijom. Iz tog razloga, Magyar Telekom je predložio promjenu svojih predstavnika u Odboru direktora.

Ponovo se za riječ javio manjinski akcionar Slobodan Radunović, rekavši da se lično obratio g-dinu Varadiju povodom izjave u štampi predsjednika Odbora direktora, g-dina Obradovića i povodom dopisa koji je od njega dobio. U tom dopisu, sredstva za otpremnine se razlikuju za oko cca 1.000.000 eura. On je tražio da se ta razlika pojasni, posebno zato što g-din Obradović, ukoliko se ova tačka usvoji, više neće biti član ove kompanije.

On je istakao da je protiv razrješenja, sve dok se ne usvoje finansijski izvještaji i druga pitanja se ne razriješe na redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara.

Gospodin Varadi nije mogao odgovoriti umjesto g-dina Obradovića na postavljeno pitanje, iz razloga što mu nije poznato kada i kojim povodom je g-din Obradović davao izjave za štampu.

Nakon toga, pristupilo se glasanju, pa je Skupština donijela

ODLUKU O PROMJENI ČLANOVA ODBORA DIREKTORA DRUŠTVA

I

Vanredna Skupština akcionara Društva je na svojoj IV vanrednoj sjednici od 26. Juna 2006. godine donijela Odluku o opozivu sledećih članova Odbora direktora Društva:

- 1) Prof. dr Oleg Obradović
- 2) Tamás Morvai
- 3) Dr Pál Kustra
- 4) Zoltán Tiszai
- 5) János Winkler
- 6) Dr Péter Dankó

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka je donijeta sa 36.177.950 glasova ZA i 6.025.105 glasova PROTIV.

VI. Donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora.

U uvodnom obrazloženju predsjedavajući je istakao:

Imajući u vidu promjenu članova Odbora direktora i opoziv 6 (šest) članova Odbora direktora iz prethodnog saziva, potrebno je izabrati novi organ upravljanja. S obzirom na to da zakon i Statut propisuju da je za predlaganje članova Odbora potrebno najmanje 1/10 ukupnog kapitala Društva, predsjedavajući je obavijestio Skupštinu da su ovlašćeni predlagači dali svoje predloge za članove Odbora direktora. S obzirom na to da postoje utvrđeni predlozi za članove Odbora direktora, upoznao je prisutne da, shodno zakonu i statutarnim odredbama Odbor direktora ima neparan broj članova, te da se za predložene kandidate glasa kumulativnom metodom glasanja, s tim što se u Odbor direktora bira 7 (sedam) kandidata.

Magyar Telekom je predložio 6 (šest) novih članova Odbora i to:

- 1) Bence Makai
- 2) Zoltán Pinkola
- 3) Zoltan Kovacs
- 4) Pal Gábor
- 5) Fridbert Gerlach
- 6) Wolfgang Hauptmann

QVT Fond je predložio jednog člana koji je i do sada bio član Odbora direktora

- 7) Slavko Carić

Uz glasački listić sa imenima kandidata, predsjedavajući je istakao da su akcionari dobili njihove biografije i izjave o prihvatanju kandidature. Takođe je naglasio da se glasa po kumulativnom sistemu, tj. da svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora direktora koji se bira. Akcionar ima pravo da svoje glasove da samo jednom kandidatu ili da ih rasporedi na način koji sam odabere. Bez pravnog dejstva su glasovi «protiv» i «uzdržan».

Nakon ovoga, Skupština akcionara je donijela

ODLUKU O IZBORU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA DRUŠTVA

Vanredna Skupština akcionara Društva je na svojoj IV vanrednoj sjednici od 26. Juna 2006. godine donijela Odluku o imenovanju sledećih lica za članove Odbora direktora Društva:

- 1) Mr. Bence Makai
- 2) Mr. Zoltán Pinkola
- 3) Mr. Zoltan Kovacs
- 4) Mr. Pal Gábor
- 5) Mr. Fridbert Gerlach
- 6) Mr. Wolfgang Hauptmann
- 7) Mr. Slavko Carić

Mandat članova Odbora direktora traje 5 (pet) godina, sa mogućnošću ponovnog imenovanja.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Glasovi su raspodijeljeni na sljedeći način:

Mr. Bence Makai - 39.179.700 glasova
Mr. Zoltán Pinkola - 39.179.700 glasova
Mr. Zoltan Kovacs - 39.179.700 glasova
Mr. Pál Gábor - 39.179.700 glasova
Mr. Fridbert Gerlach - 39.192.700 glasova
Mr. Wolfgang Hauptmann - 39.192.670 glasova
Mr. Slavko Carić - 60.317.215

Nevažećih listića nije bilo.

Nakon iscrpljenog Dnevnog reda, Skupština akcionara je završila sa radom u 13,30 časova.

Broj: 01-7161

SEKRETAR DRUŠTVA

Batka Strugar
B. Strugar

Zapisničar,

Darmanović Lidija

Lidija Darmanović

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA
TELEKOM CRNE GORE A.D.

mr Milan Perović

Milan Perović



Ovjerivač Zapisnika

Uglješa Vučinić

Uglješa Vučinić

CRNOGORSKI TELEKOM A.D. - PODGORICA

 **telekom**
OPNE ZDRŽ
A.D.
BROJ: 01-7161/9
Podgorica, 26. 06. 2006. god.

STATUT

**CRNOGORSKI TELEKOM
AKCIONARSKO DRUŠTVO PODGORICA
(prečišćen tekst)**

PODGORICA, septembar 2006.

SADRŽAJ

I OPŠTE ODREDBE	3
Osnivanje i upis u registar.....	3
Odgovornost za obaveze.....	3
II NAZIV I OBILJEŽJA	3
Puni i skraćeni naziv.....	3
Pečat, štambilj, zaštitni znak, memorandum i dan Društva.....	4
III SJEDIŠTE	4
IV DJELATNOST	4
Promjena djelatnosti.....	5
V TRAJANJE DRUŠTVA	5
VI OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE	5
Nominalni iznos osnovnog kapitala.....	5
Vrsta i klasa akcija.....	6
Povećanje osnovnog kapitala.....	6
Pravo preče kupovine novih akcija.....	7
Smanjenje osnovnog kapitala.....	7
Sticanje sopstvenih akcija.....	7
VII ORGANI DRUŠTVA	7
1. SKUPŠTINA	7
Djelokrug Skupštine.....	7
Sastav Skupštine.....	8
Zastupanje akcionara na Skupštini.....	8
Redovna Skupština.....	8
Vanredna Skupština.....	9
Postupak sazivanja Skupštine.....	9
Dnevni red Skupštine.....	9
Organizovanje - vođenje Skupštine.....	10
Kvoram.....	10
Glasanje na Skupštini.....	10
2. ODBOR DIREKTORA	11
Broj članova i sastav.....	11
Izbor članova Odbora direktora.....	11
Uslovi za izbor članova Odbora direktora.....	12
Mandat članova Odbora direktora.....	12
Pravila o rotaciji.....	12
Prestanak članstva u Odboru direktora.....	12
Djelokrug Odbora direktora.....	13
Odlučivanje.....	13
Nadoknada za rad.....	14
3. OPERATIVNI KOMITET	14

4. IZVRŠNI DIREKTOR	15
Djelokrug	15
Uslovi za imenovanje.....	16
Postupak imenovanja i mandat	16
Razrješenje Izvršnog direktora	16
Prava, obaveze i odgovornosti Izvršnog direktora.....	17
5. SEKRETAR DRUŠTVA	17
Djelokrug	17
Imenovanje i mandat.....	17
6. REVIZOR	18
Izbor revizora	18
VIII ZASTUPANJE I POTPISIVANJE DRUŠTVA	18
Zastupanje	18
Punomoćje.....	18
Potpisivanje.....	19
IX OPŠTI AKTI DRUŠTVA	19
X FINANSIJE I RASPODJELA PROFITA	20
Finansijski izvještaji.....	20
Rezervni fond.....	20
Pokriivanje gubitka	21
XI POSLOVNA TAJNA	21
Obaveza donošenja opšteg akta	21
Obaveza čuvanja poslovne tajne.....	21
XII RESTRUKTURIRANJE I PRESTANAK DRUŠTVA	21
Statusne promjene.....	21
Prestanak Društva	21
XIII ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE	22
XIV IZMJENE I DOPUNE STATUTA	22
Pravo inicijative za izmjene i dopune Statuta	22
XV TUMAČENJE ODREDABA STATUTA	22
XVI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE	23
Original Statuta	23
Stupanje na snagu	23

Na osnovu člana 19, a u skladu sa članom 96 stav 5 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br. 6/02), IV vanredna Skupština akcionara Telekom Crne Gore a.d. Podgorica, na sjednici održanoj dana 26. juna 2006. godine, donijela je

S T A T U T

CRNOGORSKI TELEKOM AKCIONARSKO DRUŠTVO PODGORICA

I OPŠTE ODREDBE

Član 1

Osnivanje i upis u registar

"Telekom Crne Gore a.d." Podgorica osnovano je, u postupku podjele JP PTT saobraćaja Crne Gore Podgorica, na: Pošta Crne Gore – Društvo sa ograničenom odgovornošću i Telekom Crne Gore - akcionarsko društvo, Odlukom o podjeli ovog preduzeća broj 08-7420 od 28.10.1998. godine i u postupku preregistracije upisano u Registar Privrednog Suda u Podgorici, pod brojem Fi. 5490/98 od 31.12.1998. godine.

Član 2

Odgovornost za obaveze

- 1) Crnogorski Telekom akcionarsko društvo Podgorica (u daljem tekstu: Društvo) je pravno lice sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrdjenim zakonom i ovim Statutom.
- 2) Organizacione jedinice Društva nemaju svojstvo pravnog lica i u pravnom prometu istupaju pod firmom Društva.
- 3) Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom, a akcionari snose rizik poslovanja Društva do visine svog akcionarskog uloga.
- 4) Društvo je pravni sledbenik JP PTT saobraćaja Crne Gore Podgorica, u dijelu obavljanja registrovane djelatnosti telekomunikacija.

II NAZIV I OBILJEŽJA

Član 3

Puni i skraćeni naziv

- 1) Društvo posluje pod nazivom: Crnogorski Telekom akcionarsko društvo Podgorica.
- 2) Skraćeni naziv Društva glasi: Crnogorski Telekom A.D. Podgorica.

3) Crnogorski Telekom A.D. Podgorica koristiće brend T-Com i T-Crnogorski Telekom.

Član 4

Pečat, štambilj, zaštitni znak, memorandum i dan Društva

1) Društvo ima pečat, koji je okruglog oblika prečnika 35mm u čijem se unutrašnjem krugu nalazi tekst: Crnogorski Telekom A.D. Podgorica. U sredini pečata je brend Društva, T-Crnogorski Telekom.

2) Društvo ima štambilj, koji je pravougaonog oblika čije dimenzije ne mogu biti veće od 30 x 70 mm i sadrži tekst koji je istovjetan tekstu ispisanom na pečatu, sa mjestom za broj i datum.

3) Društvo ima svoj zaštitni znak (brend), čiji izgled i način korišćenja utvrđuje Odbor direktora.

4) Društvo ima svoj memorandum, koji u zaglavlju sadrži naziv i sjedište, zaštitni znak, telefon, telefax, žiro-račun i druge podatke utvrđene odlukom Odbora direktora.

5) Organizacioni djelovi Društva imaju svoj pečat i štambilj koji, pored istovjetnih elemenata i veličine koje imaju ova obilježja Društva, sadrži i naziv tog organizacionog dijela.

6) Izvršni direktor Društva će posebnim aktom bliže urediti broj pečata i štambilja, njihovu upotrebu, čuvanje i evidenciju, kao i postupak izdavanja i prijema isprava.

7) Društvo kao Dan Društva slavi 3. avgust, koji se obilježava na način bliže utvrđen odlukom Odbora direktora.

III SJEDIŠTE

Član 5

1) Sjedište Društva je u Podgorici, Ul. Moskovska 29. Sjedište Društva je i sjedište uprave Društva.

IV DJELATNOST

Član 6

1) Djelatnost Društva je:

- Telekom usluge – fiksne i mobilne,
- prenos i emitovnje radio i televizijskih programa,
- izdavanje i umnožavanje snimljenih zvučnih i video zapisa,
- obezbjeđivanje internet servisa,
- proizvodnja elektronskih komponenti,
- opšti i građevinski radovi i radovi specijalizovanih građevinskih struka, gradnja javne telekomunikacijske mreže, objekata i drugi građevinski radovi,

- električne i druge instalacije,
- posredovanje pri prodaji raznih proizvoda,
- druga trgovina na veliko,
- trgovina na malo,
- obrada podataka,
- djelatnosti povezane s bazama podataka,
- savjetovanje iz oblasti telekomunikacija i informatike,
- održavanje i opravka uređaja i opreme,
- druge računarske djelatnosti,
- istraživanje i eksperimentalni razvoj na području telekomunikacione tehnologije,
- tehničke probe i analize,
- projektovanje, izgradnja, rekonstrukcija i održavanje telekomunikacionih objekata i opreme,
- obuka kadrova za potrebe telekomunikacija,
- davanje objekata i opreme u zakup,
- usluge reklame i ekonomske propagande,
- usluge ispitivanja tržišta,
- poslovi iz oblasti spoljne trgovine,
- komercijalni poslovi na ostvarivanju prometa roba i usluga,
- inženjering.

2) Društvo može da vrši i druge djelatnosti, ukoliko se te djelatnosti uobičajeno obavljaju uz djelatnosti utvrdjene u stavu 1 ovog člana.

Član 7 **Promjena djelatnosti**

Odluku o promjeni djelatnosti, na predlog Odbora direktora, donosi Skupština Društva dvotrećinskom većinom glasova prisutnih akcionara odnosno predstavnika akcionara.

V TRAJANJE DRUŠTVA

Član 8

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

VI OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE

Član 9 **Nominalni iznos osnovnog kapitala**

Osnovni kapital Društva, na dan 26.12.2003. godine, utvrdjen je u nominalnom iznosu od 140.996.889,75 EUR.

Član 10

Vrsta i klasa akcija

1) Osnovni kapital Društva podijeljen je na 47.273.940 običnih akcija na ime, čija je pojedinačna nominalna vrijednost 2,98255 €, i koje su registrovane u dematerijalizovanoj formi u registru Centralne Depozitarne Agencije .

2) Obična akcija daje pravo glasa na Skupštini, pravo učešća u raspodjeli profita u skladu sa odredbama ovog Statuta i odlukom Skupštine, pravo na dio preostale imovine nakon likvidacije Društva, kao i druga prava utvrđena zakonom i ovim Statutom.

3) U slučaju da Društvo izdaje više klasa akcija, Skupština odnosno Odbor direktora, po njenom ovlaštenju, dužan je da posebnim aktom, koji će se dostaviti Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, utvrdi sledeće:

1. sastav akcionarskog kapitala prema klasama akcija;
2. broj akcija prema pojedinoj klasi, njihovu početnu cijenu i prava koja daju vlasnicima;
3. broj akcija koji je emitovan za nenovčane uloge, zajedno sa vrstom imovine koja sačinjava ulog i imenom lica koje takav ulog daje;
4. postupak zamjene jedne klase akcija za akcije druge klase odnosno druge vrste hartija od vrijednosti.

Član 11

Povećanje osnovnog kapitala

1) Društvo u skladu sa Zakonom može povećati osnovni kapital dodatnim ulozima svojih akcionara ili drugih lica kojima izdaje nove akcije.

2) Odluku o povećanju osnovnog kapitala donosi Skupština akcionara, kojoj prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje 2/3 akcija.

3) Organ ovlašćen za sazivanje Skupštine na kojoj treba donijeti odluku o povećanju osnovnog kapitala, dostavlja akcionarima:

1. poziv za Skupštinu koji, osim drugih potrebnih pojedinosti, u odgovarajućoj tački dnevnog reda sadrži i predlog odluka Skupštine o povećanju osnovnog kapitala i o odgovarajućoj izmjeni Statuta Društva, sa svim podacima koji po zakonu i Statutu moraju biti navedeni u spomenutim odlukama;
2. obrazloženi predlog Odbora direktora u pogledu potrebe i načina sprovođenja predloženog povećanja osnovnog kapitala, i
3. ako nove akcije treba uplatiti u stvarima ili pravima, izvještaj ovlašćenog nezavisnog procjenjivača o vrijednosti tih stvari ili prava.

4) Skupština može svojom odlukom, u skladu sa zakonom, ovlastiti Odbor direktora da u određenom roku, izdavanjem novih akcija poveća osnovni kapital do određenog iznosa, a najviše do polovine osnovnog kapitala utvrđenog Statutom Društva.

Član 12
Pravo preče kupovine novih akcija

- 1) Kada se kapital Društva povećava novčanim ulozima, akcionari imaju pravo preče kupovine, srazmjerno broju akcija koje posjeduju.
- 2) U svrhu ostvarivanja ovog prava, Odbor direktora je dužan osigurati da akcionari budu obaviješteni o uslovima ponude akcija na osnovu prava preče kupovine.
- 3) Skupština može svojom odlukom ograničiti ili ukinuti akcionarima pravo preče kupovine novih akcija.

Član 13
Smanjenje osnovnog kapitala

Osnovni kapital može se smanjiti, u skladu sa zakonom, na osnovu odluke Skupštine akcionara, za koju su glasali akcionari koji posjeduju najmanje 2/3 ukupnog broja akcija.

Član 14
Sticanje sopstvenih akcija

Društvo može sticati sopstvene akcije na osnovu odluke Skupštine akcionara. Za sprovođenje ove odluke Skupština može ovlastiti Odbor direktora.

VII ORGANI DRUŠTVA

1. SKUPŠTINA

Član 15

- 1) Skupština akcionara je najviši organ Društva.
- 2) Sve odluke drugih organa Društva moraju biti u skladu sa Statutom i odlukom Skupštine.

Član 16
Djelokrug Skupštine

Skupština akcionara ima isključivo pravo da:

1. Donosi Statut Društva i njegove izmjene i dopune;
2. Odlučuje o raspodjeli profita i pokriću gubitaka;
3. Odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala ;
4. Odlučuje o restrukturiranju i likvidaciji Društva, kao i podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
5. Bira i razrješava članove Odbora direktora i određuje im naknadu za rad;

6. Bira Revizora i Likvidatora;
7. Donosi odluku o izdavanju obveznica, odnosno zamjenjivih obveznica ili drugih zamjenjivih hartija od vrijednosti;
8. Odobrava procjenu nenovčanih uloga;
9. Odobrava ugovore o kupovini imovine od većinskog akcionara društva ako isplata prelazi 1/10 kapitala Društva utvrđenog Statutom;
10. Odlučuje o promjeni prava vezanih za pojedine vrste i klase akcija i zamjeni akcija jedne klase za akcije druge klase;
11. Ograniči ili ukine prioritarno pravo akcionara da upišu akcije ili steknu zamjenjive obveznice;
12. Odlučuje o pitanjima iz djelokruga Odbora direktora na zahtjev Odbora direktora;
13. Donosi poslovnik o svom radu;
14. Odlučuje o drugim pitanjima određenim zakonom i ovim Statutom.

Član 17 **Sastav Skupštine**

Skupštinu Društva čine svi akcionari Društva odnosno njihovi punomoćnici. Svi akcionari Društva, bez obzira na broj i klasu akcija, imaju pravo da prisustvuju Skupštini, a pravo učestvovanja u radu i odlučivanju na Skupštini imaju akcionari sa akcijama koje daju pravo glasa.

Član 18 **Zastupanje akcionara na Skupštini**

- 1) Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice da glasa kao njegov punomoćnik na Skupštini akcionara ili da obavlja druge radnje. Punomoćje mora biti ovjereno. Punomoćnik ne može biti član Odbora direktora, Izvršni direktor, Sekretar Društva i revizor.
- 2) Akcionar može ograničiti važnost punomoćja na jednu Skupštinu.
- 3) Punomoćje se može opozvati pisanim podneskom Sekretaru Društva najkasnije na dan prije održavanja Skupštine ili davanjem punomoćja drugom licu sa kasnijim datumom u odnosu na prvo punomoćje.
- 4) Pisano punomoćje mora da sadrži naznaku akcionara koji izdaje punomoćje i broj glasova kojima raspolaže.

Član 19 **Redovna Skupština**

- 1) Redovna Skupština saziva se jednom godišnje, u roku od tri mjeseca od završetka finansijske godine.
- 2) Po nalogu Odbora direktora, Sekretar Društva organizuje Skupštinu akcionara.
- 3) Pravo sazivanja Skupštine, pored Odbora direktora imaju i akcionari čije akcije predstavljaju 1/10 akcionarskog kapitala.

Član 20 **Vanredna Skupština**

- 1) Vanredna Skupština je svaka skupština, osim redovna godišnja Skupština akcionara.
- 2) Vanredna Skupština saziva se na zahtjev Odbora direktora ili akcionara koji posjeduju više od 1/10 glasačkih prava, u slučaju:
 1. izmjene djelatnosti Društva,
 2. izmjene akcionarskog kapitala Društva,
 3. promjene revizora prije isteka ugovorenog roka,
 4. promjene člana Odbora direktora prije isteka mandata,
 5. razmatranja ozbiljnih gubitaka Društva,
 6. davanja odobrenja Društvu da kupi sopstvene akcije,
 7. reorganizacije, spajanja, dobrovoljne likvidacije ili podnošenja predloga za pokretanje stečajnog postupka Društva,
 8. smanjenja broja članova Odbora direktora ispod propisanog minimuma,
 9. kada neto imovina Društva iznosi polovinu ili manje od vrijednosti akcionarskog kapitala Društva.
- 3) Odbor direktora može sazvati vanrednu Skupštinu akcionara kada smatra da određeno pitanje treba razmotriti na Skupštini akcionara.

Član 21 **Postupak sazivanja Skupštine**

- 1) Sazivanje Skupštine vrši se putem obavještanja akcionara u najmanje jednom dnevnom listu koji se izdaje u Republici i to dva puta, najkasnije 30 dana prije održavanja Skupštine. Obavještenje sadrži: mjesto, datum i vrijeme održavanja Skupštine i dnevni red sa obavještenjem gdje se mogu dobiti informacije o dnevnom redu i materijalima za Skupštinu.
- 2) Izuzetno, u slučaju sazivanja ponovne vanredne Skupštine, akcionari se obavještavaju najkasnije 10 dana prije dana održavanja Skupštine. Vanredna Skupština može biti sazvana i bez pridržavanja Zakonom i Statutom propisanih rokova, ako se svi akcionari sa pravom glasa, odnosno njihovi punomoćnici, sa tim saglase.

Član 22 **Dnevni red Skupštine**

- 1) Skupština ne može donositi odluke o pitanjima koja nijesu na dnevnom redu, osim ukoliko svi akcionari sa pravom glasa prisustvuju Skupštini.
- 2) Akcionari koji posjeduju najmanje 1/10 kapitala Društva, imaju pravo da zahtijevaju (u pisanoj formi sa navodjenjem razloga) proširenje dnevnog reda Skupštine. Odbor direktora ne može odbiti zahtjev za proširenje dnevnog reda, ako je dostavljen u propisanoj formi, u sjedištu uprave Društva 15 dana prije održavanja Skupštine.
- 3) U slučaju izmjene dnevnog reda, akcionari se obavještavaju o izmjenama dnevnog reda najkasnije 10 dana prije dana održavanja Skupštine, na isti način na koji se obavještavaju o održavanju Skupštine.

Član 23 **Organizovanje - vodjenje Skupštine**

- 1) Skupštinom akcionara predsjedava izvršni direktor ili drugo lice koje odredi većina prisutnih ili zastupanih akcionara.
- 2) Do izbora lica koje će predsjedavati Skupštini, otvaranjem i radom Skupštine rukovodi izvršni direktor Društva.
- 3) Sekretar Društva je i sekretar sjednice Skupštine akcionara, a u odsustvu sekretara Društva izvršni direktor imenuje drugo lice za sekretara sjednice Skupštine.

Član 24

- 1) Prisustvo akcionara ili njihovih punomoćnika na Skupštini akcionara evidentira se potpisivanjem liste prisutnih. Na listi prisutnih iskazuje se i broj glasova koje posjeduje svaki akcionar. Listu prisutnih potpisuju predsjedavajući Skupštine i sekretar Društva.
- 2) Akcionari ili njihovi punomoćnici koji namjeravaju da prisustvuju Skupštini akcionara dužni su da se prijave Sekretaru Društva najkasnije dva časa prije održavanja Skupštine radi identifikacije i evidencije.

Član 25

Zapisnik sa Skupštine akcionara potpisuje predsjedavajući Skupštine, sekretar sjednice Skupštine i najmanje jedan akcionar koga ovlasti Skupština akcionara. Uz zapisnik se prilažu lista učesnika na Skupštini akcionara i glasački listići akcionara koji su glasali unaprijed pisanim putem.

Član 26 **Kvorum**

- 1) Skupština može donositi valjane odluke ako su prisutni ili zastupljeni akcionari koji imaju najmanje polovinu od ukupnog broja glasova sa pravom glasa, osim ako se zakonom ili ovim statutom zahtijeva drugačiji kvorum.
- 2) Ako ni 30 minuta nakon proteka vremena naznačenog u pozivu za početak rada Skupštine nema kvoruma u smislu odredbe stava 1 ovog člana, ponovna skupština sa istim dnevnim redom saziva se na način i pod uslovima utvrdjenim zakonom.

Član 27 **Glasanje na Skupštini**

- 1) Glasanje na Skupštini akcionara je javno (izjašnjavanje putem prozivke). Ako 1/10 prisutnih ili zastupanih akcionara na Skupštini zahtijeva da se o odrođenim pitanjima glasa tajno, glasanje se sprovodi tajno, putem glasačkih listića ili na drugi način koji odredi predsjedavajući Skupštine.
- 2) Akcionari mogu glasati i pismeno u vezi sa svakom pojedinačnom tačkom dnevnog reda tj. predlogom odluke, zaokruživanjem "za" ili "protiv" predloga.
- 3) Članovi Društva - akcionari koji su glasali unaprijed pisanim putem računaju se u kvorum.

4) Predsjedavajući Skupštine posebno upoznaje prisutne akcionare o rezultatima glasanja pisanim putem.

Član 28

- 1) Svaki akcionar ima pravo na jedan glas za svaku akciju koju posjeduje.
- 2) U slučaju izbora članova Odbora direktora glasa se po kumulativnom sistemu i tada svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora direktora, koji se bira. Akcionar ima pravo da sve svoje glasove da jednom kandidatu ili da ih rasporedi na kandidate po svom izboru. Bez pravnog dejstva su glasovi "protiv" i "uzdržan".
- 3) Ukoliko bude predloženo više kandidata, u odnosu na broj koji Skupština bira u Odbor direktora, za članove Odbora direktora biraju se kandidati koji dobiju najveći broj glasova.

Član 29

Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova zastupljenih akcija, osim u slučajevima kada se za donošenje odluke zahtijeva druga većina.

2. ODBOR DIREKTORA

Član 30

Broj članova i sastav

- 1) Odbor direktora je organ upravljanja i rukovodjenja Društvom.
- 2) Odbor direktora ima sedam članova.
- 3) Članovi Odbora direktora mogu da se biraju iz reda akcionara Društva i zaposlenih u Društvu, kao i iz reda lica izvan Društva.
- 4) Članovi Odbora direktora ne mogu biti zaposleni, odnosno punomoćnici u bilo kom drugom društvu iste ili srodne djelatnosti ili djelatnosti koja bi mogla biti konkurentna, kao ni preduzetnici koji obavljaju takvu djelatnost.
- 5) Članovi Odbora direktora i članovi njihovih užih porodica ne mogu sklapati nikakve komercijalne aranžmane sa Društvom.
- 6) Odbor direktora, između svojih članova, bira predsjednika Odbora.

Član 31

Izbor članova Odbora direktora

- 1) Članove Odbora direktora bira Skupština akcionara, na način predviđen članom 28 stav 2 ovog Statuta, a pravo predlaganja kandidata za članove Odbora direktora imaju akcionari koji posjeduju najmanje jednu desetinu akcionarskog kapitala Društva.
- 2) Akcionari su dužni uz predlog dostaviti obrazloženje sa biografskim i drugim relevantnim podacima o kandidatu, kao i pismenu izjavu predloženog lica kojom izjavljuje da prihvata kandidatutu za člana Odbora direktora.

Član 32

Uslovi za izbor članova Odbora direktora

Za člana Odbora direktora može biti izabrano lice koje ispunjava sljedeće uslove:

- da ima VII stepen školske odnosno stručne spreme,
- da ima radno iskustvo najmanje 3 godine u struci.

Član 33

Mandat članova Odbora direktora

1) Mandat člana Odbora direktora traje pet godina, ali ne može, osim u slučaju opoziva, prestati prije nego što Skupština odluči o godišnjem finansijskom izvještaju u čijoj su izradi učestvovali članovi Odbora direktora.

2) Ako dužnost prestanu obavljati članovi Odbora direktora tako da on ne može donositi valjane odluke, Odbor direktora je dužan bez odlaganja da sazove Skupštinu Društva, na kojoj će se izabrati potreban broj članova za period do isteka mandata prvobitnim članovima Odbora direktora. Do izbora novih članova Odbora direktora, preostali članovi obavljaju one poslove Odbora direktora koji ne trpe odlaganje.

3) Broj mandata za pojedinog člana Odbora direktora nije ograničen.

Član 34

Pravila o rotaciji

1) Na prvoj sjednici Odbora direktora na početku prve kalendarske godine u odnosu na njegovo konstituisanje, žrijebom se određuju dva člana Odbora direktora koja su dužna da ponude ostavke na redovnoj godišnjoj skupštini. Ovo pravilo se primjenjuje naredne godine na članove Odbora direktora koji u prethodnoj godini nijesu bili u obavezi da na osnovu žrijeba ponude ostavke Skupštini. Preostala tri člana Odbora direktora, dužni su da sami bez žrijebanja ponude ostavke na redovnoj godišnjoj skupštini.

2) Nakon sprovedene procedure iz stava 1 ovog člana, postupak se ponavlja (dva – dva – tri).

3) Član Odbora direktora koji je dužan da ponudi ostavku na redovnoj godišnjoj skupštini u skladu sa odredbama stava 1 ovog člana može biti ponovo biran na istu dužnost. Član Odbora direktora koji je podnio ostavku u skladu sa odredbama ovog člana ostaje na dužnosti do izbora novog člana.

Član 35

Prestanak članstva u Odboru direktora

Članstvo u Odboru direktora prestaje:

- ostavkom,
- istekom mandata, ukoliko nije došlo do ponovnog izbora,
- opozivom, prije isteka mandata,
- sticanjem nekog od negativnih uslova za izbor, predviđenih Zakonom i ovim Statutom.

Član Odbora direktora može se, u bilo koje vrijeme opozvati odlukom Skupštine akcionara Društva, koja se može donijeti većinom od najmanje 50% od ukupnog broja glasova svih akcionara sa pravom glasa u Društvu.

Član 36 **Djelokrug Odbora direktora**

1) Odbor direktora je organ upravljanja i rukovodjenja Društva, čije odluke izvršavaju Sekretar Društva i Izvršni direktor.

2) Odbor direktora je posebno ovlašten i odgovoran da:

1. Predlaže odluke za Skupštinu i izvršava njene odluke;
2. Donosi opšte akte koje ne donosi skupština;
3. Usvaja finansijske izvještaje;
4. Predlaže raspodjelu profita;
5. Postavlja i razrješava Izvršnog direktora i Sekretara Društva;
6. Utvrđuje strukturu i sastav menadžmenta i administracije Društva na predlog Izvršnog direktora;
7. Usvaja Biznis plan i daje smjernice Izvršnom direktoru za ostvarivanje Biznis plana;
8. Donosi investicione odluke;
9. Odlučuje o osnivanju novih privrednih društava i o raspolaganju akcijama i udjelima osnovanih i drugih privrednih društava u kojima posjeduje akcije odnosno udjele;
10. Imenuje predstavnike u organe i tijela drugih privrednih društava u kojima posjeduje akcije ili udjele;
11. Odlučuje o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim društvima;
12. Utvrđuje tarife za javne telekomunikacione usluge koje se pružaju na konkurentskim osnovama;
13. Odlučuje o otvaranju računa Društva u bankama i o davanju i uzimanju kredita;
14. Utvrđuje politiku davanja i uzimanja kredita;
15. Daje saglasnost na ugovore koje zaključuje Izvršni direktor;
16. Odlučuje o ulaganjima s drugim domaćim i stranim subjektima;
17. Odlučuje o prigovorima u postupku javnog nadmetanja odnosno ustupanja radova prikupljanjem ponuda;
18. Odlučuje u drugom stepenu na izrečenu mjeru prestanka radnog odnosa zaposlenog;
19. Odlučuje o solidarnim pomoćima subjektima izvan Društva shodno raspoloživim sredstvima za te namjene;
20. Odobrava službena putovanja u zemlji i inostranstvu;
21. Donosi poslovnik o svom radu.

3) Odbor direktora odlučuje o svim drugim pitanjima koja zakonom ili ovim Statutom nijesu u nadležnosti drugog organa Društva.

4) Određene poslove iz svog djelokruga Odbor direktora može povjeriti pojedinim članovima Odbora ili Izvršnom direktoru Društva. Povjerenca ovlaštenja Odbor direktora može opozvati u svako doba. Član Odbora direktora i Izvršni direktor je obavezan da u roku koji mu utvrdi Odbor direktora podnese ovom organu izvještaj o obavljanju povjerenih poslova.

Član 37 **Odlučivanje**

1) Odbor direktora odlučuje ako je prisutno više od polovine članova.

2) Odbor direktora donosi odluke većinom glasova svih članova.

3) U slučaju jednake podjele glasova, glas predsjednika je odlučujući.

4) Odluka Odbora direktora valjana je donijeta ako za nju glasa član koji nije prisutan na sjednici na kojoj se o njoj glasa, na način utvrdjen Poslovníkom o radu Odbora direktora, iz kog pouzdano proizilazi da je takav član bio upoznat sa sadržajem odluke koja je predmet glasanja, te se pouzdano može utvrditi kako je glasao.

5) Izvršni Direktor prisustvuje svim sjednicama Odbora direktora, ukoliko ne postoje suprotni razlozi (razlozi tajnosti i dr.).

Član 38

Nadoknada za rad

1) Član Odbora direktora ima pravo na nadoknadu za rad u Odboru, u skladu sa odlukom Skupštine akcionara.

2) Ako član Odbora direktora zaključi ugovor sa Društvom o nadoknadi za rad u Odboru ili je zaposleni u Društvu, sve bitne odredbe tih ugovora prikazuju se u godišnjem finansijskom izvještaju Društva.

3. OPERATIVNI KOMITET

Član 39

Operativni komitet vrši poslove u skladu sa ovlašćenjima utvrdjenim ovim Statutom, kao i poslove koji su mu povjereni od strane Odbora direktora.

Član 40

Rad Operativnog komiteta regulisan je Pravilima o radu Operativnog Komiteta koja donosi Odbor direktora.

Operativni komitet po pravilu ima 3 (tri) člana.

Članovi Operativnog komiteta su:

- Predsjednik Odbora direktora Društva i
- dva člana Odbora direktora, koje bira Odbor direktora, u skladu sa Poslovníkom o radu Odbora direktora.

Mandat članova Operativnog komiteta vezan je za mandat, odnosno članstvo u Odboru direktora.

Član 41

Djelokrúg poslova Operativnog komiteta, regulisan je Pravilima i procedurom Operativnog komiteta koja donosi Odbor direktora saglasno članu 40. ovog Statuta:

1. Donosi opšta akta koja ne donosi Skupština akcionara,
2. Utvrdjuje strukturu i sastav menadžmenta i administracije, na predlog Izvršnog direktora,

3. Donosi investicione odluke u skladu sa Pravilima i procedurom Operativnog komiteta koja donosi Odbor direktora,
4. Odlučuje o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim društvima,
5. Odlučuje o otvaranju računa Društva u bankama i o davanju i uzimanju kredita u skladu sa Pravilima i procedurom Operativnog komiteta koja donosi Odbor direktora,
6. Daje saglasnost na ugovore koje zaključuje Izvršni direktor,
7. Utvrđuje tarife za javne telekomunikacione usluge koje se pružaju na konkurentskim osnovama,
8. Odlučuje o ulaganjima sa domaćim i stranim subjektima, u skladu sa Pravilima i procedurom Operativnog komiteta koja donosi Odbor direktora, i dužan je da o svakoj investiciji podnese izvještaj Odboru direktora,
9. Odlučuje o solidarnim pomoćima subjektima izvan Društva,
10. Odobrava službena putovanja u zemlji i inostranstvu,
11. Imenuje i razrješava članove menadžmenta Društva,
12. Vršiti i druge poslove u skladu sa Pravilima o radu Operativnog Komiteta i odlukama Odbora direktora.

4. IZVRŠNI DIREKTOR

Član 42

Izvršni direktor, vrši poslove u granicama utvrdjenim ovim Statutom, odlukom Odbora direktora i Pravilima i procedurom Operativnog komiteta.

Član 43

Djelokrug

1) Izvršni direktor Društva dužan je da izvršava naloge Odbora direktora i Operativnog komiteta i sprovodi njihove odluke, koje se odnose na:

1. Poslovanje Društva,
2. Zastupanje interesa Društva,
3. Upravljanje imovinom Društva,
4. Zaključivanje ugovora,
5. Otvaranja računa u bankama,
6. Zapošljavanje lica u Društvu,
7. Izdavanje naloga i uputstava, koji su obavezni za sve zaposlene u Društvu,
8. kao i da vrši druge poslove, utvrdjene Statutom, ugovorom ili odlukama Odbora direktora i Operativnog Komiteta.

2) Izvršni direktor, u smislu stava 1 ovog člana:

1. Organizuje proces rada Društva,
2. Stara se i odgovara za zakonitost rada Društva, u granicama svojih ovlašćenja,
3. Stara se o pripremi odluka koje donose Skupština, Odbor direktora i Operativni Komitet,

4. Predlaže mjere Odboru direktora i Operativnom komitetu za unapredjenje poslovanja,
 5. Zastupa i predstavlja Društvo, u granicama svojih ovlašćenja,
 6. Odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih, u skladu sa zakonom, Kolektivnim ugovorom i opštim aktima Društva,
 7. Odlučuje o disciplinskoj odgovornosti radnika,
 8. Predlaže unutrašnju organizaciju sa sistematizacijom,
 9. Stara se o pripremi predloga opštih akata i drugih akata koje donosi Skupština, Odbor direktora i Operativni komitet,
 10. Formira odbore, stručne komisije i radne grupe i određuje djelokrug i način njihovog rada,
 11. Odlučuje o načinu obavještanja o radu Društva i njegovih organa.
- 3) Izvršni direktor određene poslove iz svog djelokruga može prenijeti na članove menadžmenta Društva, u skladu sa Zakonom, odlukom Odbora direktora ili Operativnog komiteta

Član 44

Uslovi za imenovanje

Za Izvršnog Direktora može biti imenovano lice koje, pored opštih, ispunjava i sledeće posebne uslove:

1. da ima najmanje VII stepen školske odnosno stručne spreme prirodnog ili društvenog smjera,
2. da ima radno iskustvo od najmanje 3 godine u struci,
3. da poznaje jedan svjetski jezik.

Član 45

Postupak imenovanja i mandat

- 1) Izvršnog direktora imenuje i razrješava Odbor direktora.
- 2) Odbor direktora može odlučiti da Izvršnog Direktora imenuje na osnovu konkursa odnosno imenovati drugo lice koje ispunjava uslove iz člana 41 ovog Statuta.
- 3) Izvršni direktor imenuje se na period od pet godina, uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Član 46

Razrješenje Izvršnog direktora

- 1) Izvršni Direktor može biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata. U tom slučaju Izvršni Direktor ima prava i obaveze, u skladu sa ugovorom koji je zaključio sa Odborom direktora.
- 2) U slučaju da iz bilo kog razloga Društvo ostane bez Izvršnog direktora ili bude duže vrijeme spriječen u obavljanju poslova, Odbor direktora je dužan da, do imenovanja novog Izvršnog direktora ili prestanka razloga njegove spriječenosti u obavljanju posla, odredi jednog od članova Odbora direktora da vrši funkciju Izvršnog direktora.

Član 47

Prava, obaveze i odgovornosti Izvršnog direktora

Prava, obaveze i odgovornosti Izvršnog direktora utvrđuju se ugovorom, koji se zaključuje sa Odborom direktora.

5. SEKRETAR DRUŠTVA

Član 48

Djelokrug

- 1) Sekretar Društva vrši poslove utvrđene zakonom i ovim Statutom, a posebno je odgovoran da:
 1. organizuje sjednice Skupštine akcionara, Odbora direktora i Operativnog komiteta;
 2. organizuje evidenciju i dokumentaciju Društva;
 3. dostavlja Centralnom Registru Privrednog Suda dokumenta i podatke za godišnju registraciju;
 4. dostavlja Centralnom Registru Privrednog Suda, u roku od sedam dana od dana usvajanja:
 - a. izmjene i dopune Statuta, odnosno prečišćeni i cjeloviti tekst Statuta;
 - b. izmjene drugih dokumenata i podataka koji se registruju;
 5. prati objavljivanje registrovanih dokumenata i podataka Društva u "Službenom listu RCG" i vodi računa o njihovoj usklađenosti sa tekstovima dostavljenim za registraciju i u slučaju nesaglasnosti preduzima odgovarajuće mjere;
 6. obezbjeđuje dostupnost opštih akata, odluka i finansijskih izveštaja na uvid akcionarima, organima društva, Revizoru, kao i ovlašćenim državnim organima, u skladu sa zakonom, ovim Statutom i odlukama organa Društva;
 7. odgovara pismenim putem na pismena pitanja akcionara u roku od 30 dana od dana dostavljanja pitanja.
- 2) Sekretar Društva vrši i druge poslove koje mu odrede Odbor direktora, Operativni komitet i Izvršni direktor.
- 3) Sekretar Društva može biti, od strane Odbora direktora, Operativnog Komiteta ili Izvršnog Direktora, ovlašćen za zaključivanje ugovora koji su u vezi sa obavljanjem administrativnih poslova za koje je odgovoran.

Član 49

Imenovanje i mandat

- 1) Sekretara Društva imenuje Odbor direktora.
- 2) Sekretar Društva imenuje se na period od pet godina, uz mogućnost ponovnog imenovanja.
- 3) Za Sekretara Društva može biti imenovano lice koje, pored opštih, ispunjava i sledeće posebne uslove:
 1. da ima najmanje VII stepen školske odnosno stručne spreme ekonomske ili pravne struke,
 2. da ima radno iskustvo od najmanje 3 godine u struci,
 3. da ima znanje i iskustvo potrebno za vršenje poslova koje obavlja Sekretar Društva.

6. REVIZOR

Član 50 **Izbor revizora**

- 1) Revizora Društva bira Skupština akcionara, na predlog Odbora direktora, za period koji ne može biti kraći od tri mjeseca niti duži od godinu dana.
- 2) Odluku o izboru Revizora Skupština donosi većinom glasova prisutnih akcionara.
- 3) Pravo predlaganja kandidata za Revizora Društva imaju akcionari koji imaju najmanje jednu desetinu akcionarskog kapitala Društva.
- 4) Odbor direktora, na osnovu odluke Skupštine, zaključuje ugovor sa Revizorom.
- 5) Revizor je dužan da izvrši reviziju godišnjih finansijskih izvještaja Društva, u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima i da o toj reviziji podnese izvještaj Skupštini akcionara.

VIII ZASTUPANJE I POTPISIVANJE DRUŠTVA

Član 51 **Zastupanje**

- 1) Društvo zastupaju pojedinačno Predsjednik Odbora direktora i Izvršni direktor, svaki u granicama svojih ovlašćenja, utvrđenih ovim Statutom i odlukom Odbora direktora ili Operativnog Komiteta.
- 2) Odbor direktora, na predlog Predsjednika Odbora direktora ili Izvršnog direktora, može dati ovlašćenje za zastupanje članu Odbora direktora ili Sekretaru Društva.
- 3) Odbor direktora može dati ovlašćenje za zastupanje članovima Operativnog Komiteta.
- 4) Operativni Komitet, u okviru svojih ovlašćenja, može dati ovlašćenje za zastupanje drugom licu u Društvu.

Član 52 **Punomoćje**

- 1) Lica ovlašćena za zastupanje, u granicama svojih ovlašćenja, mogu dati pisano punomoćje za zastupanje.
- 2) Punomoćje može biti opšte ili ograničeno na određeni posao ili vrstu poslova

Član 53 **Potpisivanje**

- 1) Društvo se potpisuje tako što lice ovlašćeno na zastupanje, uz naziv Društva, dodaje svoj potpis i naznačava zastupničko svojstvo. Na sve potpise stavlja se pečat saglasno članu 4 stav 6 ovog Statuta.
- 2) Odlukom Odbora direktora utvrđuje se potreba kolektivnog potpisivanja, odnosno slučajevi kada su neophodna dva potpisa.

IX OPŠTI AKTI DRUŠTVA

Član 54

- 1) Društvo ima opšte akte u skladu sa zakonom, odredbama ovog Statuta i odlukama nadležnih organa Društva.
- 2) Statut je najviši akt Društva koji donosi Skupština akcionara.
- 3) Druga opšta akta Društva moraju biti u skladu sa Statutom Društva.
- 4) U Društvu se donose sljedeća opšta akta:
 1. o unutrašnjoj organizaciji sa sistematizacijom,
 2. o kriterijumima za raspodjelu profita,
 3. o računovodstvu,
 4. o poslovnoj tajni,
 5. o rješavanju stambenih pitanja,
 6. o obrazovanju, stručnom usavršavanju i stipendiranju,
 7. o inovacijama, racionalizacijama i drugim oblicima tehničkih unapređenja.
- 5) U Društvu se donose i druga opšta akta ukoliko obaveza njihovog donošenja proizilazi iz Zakona ili ukoliko nadje da pojedinu oblast poslovnih odnosa u Društvu treba urediti opštim aktom.
- 6) Opšta akta kojima se uređuju pitanja funkcionisanja telekomunikacionog saobraćaja donosi Izvršni direktor Društva.
- 7) Nacrte opštih akata priprema stručna služba Društva i dostavlja ih Izvršnom direktoru Društva. Izvršni direktor Društva, na osnovu nacrta utvrđuje predlog opšteg akta za Odbor direktora ili Operativni Komitet.
- 8) Izmjene i dopune akta donose se na način i po postupku utvrđenom za njihovo donošenje.
- 9) Tumačenje odredaba opšteg akta daje organ koji ga je donio.

10) Opšti akt Društva objavljuje se isticanjem na oglasnoj tabli u sjedištu Društva, uz istovremeno dostavljanje potrebnog broja primjeraka organizacionim jedinicama Društva ili objavljivanjem u obliku službenog podliska Društva.

11) Opšti akt stupa na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja na neki od načina iz stava 10 ovog člana. Izuzetno, kad postoje razlozi utvrđeni u postupku donošenja, opšti akt stupa na snagu najranije danom donošenja odnosno objavljivanja.

X FINANSIJE I RASPODJELA PROFITA

Član 55

Finansijski izvještaji

1) Finansijska godina je kalendarska godina.

2) Društvo obavezno sastavlja izvještaj o poslovanju Društva u toku finansijske godine.

3) Kada na poslednji dan poslednje finansijske godine neto imovina Društva prema godišnjem izvještaju iznosi, ili bi nakon raspodjele profita akcionarima iznosila, manje od vrijednosti kapitala Društva zajedno sa rezervama koje se ne mogu raspoređivati prema zakonu, Društvo ne može vršiti raspodjelu profita akcionarima.

4) Iznos profita namijenjen za raspodjelu akcionarima ne može prelaziti iznos profita ostvaren na kraju poslednje finansijske godine, uvećan za prenijeti profit iz prethodne godine i raspoloživi iznos rezervi, umanjen za gubitke koji su prenijeti iz prethodne godine i za iznos određene za rezerve, u skladu sa zakonom i Statutom Društva.

Član 56

1) Dividenda je dio profita Društva koji se isplaćuje akcionarima na osnovu odluke Skupštine akcionara.

2) Dividende se, po pravilu, isplaćuju akcionarima u novcu, a mogu se isplatiti i u obliku akcija Društva ili drugih hartija od vrijednosti.

3) Odluka o isplati dividende, koju je donijela Skupština akcionara, predstavlja obavezu Društva prema njegovim akcionarima.

Član 57

Rezervni fond

1) Društvo ima obavezni rezervni fond u koji se svake godine od profita unosi najmanje 5%, dok fond ne dostigne iznos u visini od 10% od osnovnog kapitala.

2) Rezervni fond do visine iznosa utvrđenog u stavu 1 ovog člana služi isključivo za pokriće eventualnih gubitaka, a preko tog iznosa može se koristiti i za druge namjene, u skladu sa ovim Statutom.

Član 58
Pokrivanje gubitka

Skupština odlučuje o načinu pokrivanja gubitka na predlog Odbora direktora.

XI POSLOVNA TAJNA

Član 59
Obaveza donošenja opšteg akta

1) U Društvu se donosi opšti akt kojim se naročito utvrđuje:

1. koje se isprave i podaci imaju smatrati poslovnom tajnom Društva, čije bi odavanje neovlašćenom licu bilo protivno poslovanju Društva i štetilo interesima i poslovnom ugledu Društva i
2. koja su lica ovlašćena da saopštavaju drugim licima sadržaj isprava i podatke koji imaju značaj poslovne tajne Društva.

Član 60
Obaveza čuvanja poslovne tajne

- 1) Poslovnu tajnu Društva dužni su da čuvaju akcionari, članovi Odbora direktora, članovi Operativnog Komiteta, druga ovlašćena lica i zaposleni u Društvu, koji su na bilo koji način saznali sadržaj isprava ili podatke koji se smatraju poslovnom tajnom Društva.
- 2) Obaveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje ni pošto lica navedena u stavu 1 ovog člana izgube status na osnovu koga su odgovorna za čuvanje poslovne tajne Društva.

XII RESTRUKTURIRANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Član 61
Statusne promjene

- 1) O spajanju Društva sa drugim društvom, pripajanju drugom društvu ili podjeli Društva, pretvaranju u drugi oblik društva, na predlog Odbora direktora, odlučuje Skupština dvotrećinskom većinom akcija sa pravom glasa.
- 2) Predlog mora biti obrazložen i sadržati sve što je relevantno za donošenje odluke o statusnoj promjeni koja se namjerava provesti i mora se objaviti na odgovarajući način utvrđen zakonom.

Član 62
Prestanak Društva

- 1) Skupština odlučuje o prestanku Društva na obrazloženi predlog Odbora direktora. U tom slučaju se sprovodi postupak dobrovoljne likvidacije po važećim propisima.

2) Sredstva koja preostanu nakon podmirivanja obaveza Društva i troškova sprovođenja postupka likvidacije, podijeliće se akcionarima srazmjerno broju akcija koje posjeduju.

XIII ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 63

- 1) U Društvu se posebnim aktom uređuje pitanje zaštite životne sredine u vezi sa obavljanjem djelatnosti Društva.
- 2) Izvršni Direktor Društva je dužan da se stara o preduzimanju mjera kojima se sprečava povraćivanje i ugrožavanje zdrave životne sredine obavljanjem djelatnosti Društva.
- 3) Odbor direktora utvrđuje sredstva kojima se obezbjeđuje zaštita i unapredjenje životne sredine.

XIV IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Član 64

Pravo inicijative za izmjene i dopune Statuta

- 1) Izmjene i dopune Statuta donose se na način i po postupku koji je utvrđen za donošenje Statuta.
- 2) Pravo inicijative za izmjene odnosno dopune Statuta Društva imaju akcionari koji pojedinačno ili zajedno imaju akcije koje daju više od jedne desetine ukupnog broja glasova i Odbor direktora.
- 3) Akcionari svoje pravo inicijative ostvaruju tako što obrazloženi predlog za izmjenu i dopunu Statuta dostavljaju Odboru direktora. Na dalji postupak, primjenjuju se odgovarajuće odredbe ovog Statuta.
- 4) Kad Odbor direktora samostalno pokrene inicijativu, dostavlja ili na odgovarajući način stavlja na uvid obrazloženi predlog za izmjene odnosno dopune Statuta svim akcionarima, najmanje 15 dana prije održavanja Skupštine na kojoj će odlučivati o izmjeni odnosno dopuni Statuta.

XV TUMAČENJE ODREĐABA STATUTA

Član 65

U slučaju nejasnoća ili nesaglasnosti oko tumačenja Statuta, mjerodavno je tumačenje koje da Skupština. O tumačenju Statuta Skupština odlučuje na način propisan za donošenje, odnosno izmjene i dopune Statuta.

XVI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 66 Original Statuta

- 1) Originalom Statuta smatra se tekst Statuta koji je usvojen na Skupštini, čije sve stranice parafira predsjedavajući skupštine koja ga je donijela i potpiše ga.
- 2) Svojim potpisom na Statutu, predsjedavajući skupštine potvrđuje da je Statut donijet po propisanom postupku i da je izglasan u tekstu koji je objavljen. Isto važi i za izmjene i dopune Statuta.

Član 67 Stupanje na snagu

- 1) Ovaj statut stupa na snagu potpisivanjem ugovora o prenošenju prava korišćenja licence između davaoca licence Deutsche Telekom AG (T-Com) i primaoca licence Crnogorski Telekom A.D. Podgorica.
Smatra se da su akcionari o donošenju Statuta obaviješteni danom održavanja Skupštine na kojoj je Statut donesen.
- 2) Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut "Telekoma Crne Gore", A.D. Podgorica, usvojen na Skupštini akcionara 04.02.1999.godine, kao i Izmjene i dopune ovog akta od 18.06.2001. godine i 31.05.2002. godine.
- 3) Svi postojeći opšti akti Društva, koji nijesu u suprotnosti sa zakonom i ovim Statutom, primjenjuju se do donošenja novih.

Broj: 01-7161/9





Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI
PROMJENE PODATAKA**

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Registarski broj **4 - 0000618 / 015**

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA

registrovalo promjenu podataka dana 05.12.2006 u 10:00 sati, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao

AKCIONARSKO DRUŠTVO

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 07.12.2006

*Primita potvrdu
Ljiljana Pažolek
12.12.2006.*

Podaci o registraciji društva

Registarski broj: **4 - 0000618 / 015**

Datum registracije promjene: 05.12.2006 Matični broj: 02289377
Stari registarski broj: 1-17542-00
Sjedište uprave društva: MOSKOVSKA 29 PODGORICA
Adresa za prijem službene pošte: MOSKOVSKA 29 PODGORICA
Šifra djelatnosti: 64200 Telekomunikacije
Datum donošenja osnivačkog akta: 28.10.1998
Datum donošenja Statuta: 19.07.2002 Datum promjena Statuta: 25.09.2006

Lica u društvu:

Svojstvo:	Član odbora direktora
Ovlašćenje:	kolektivno
Ime i prezime:	<u>SLAVKO CARIĆ</u>
Adresa:	
Matični broj ili br. pasoša:	
Datum i mjesto rođenja:	
Državljanstvo:	<u>SI CG</u>
Članstvo u drugim odborima direktora, članstvo u drugim društvima i i upravljački položaj	ČLAN ODBORA DIREKTORA " AUTOVOJVODINA" N.SAD ,ČLAN ODBORA DIREKTORA "YUREN" N.SAD

Svojstvo:	Član odbora direktora
Ovlašćenje:	kolektivno
Ime i prezime:	<u>FRIDBERT GERLACH</u>
Adresa:	
Matični broj ili br. pasoša:	
Datum i mjesto rođenja:	
Državljanstvo:	<u>NJEMAČKO</u>

Svojstvo:	Član odbora direktora
Ovlašćenje:	kolektivno
Ime i prezime:	<u>PAL GABOR</u>
Adresa:	
Matični broj ili br. pasoša:	
Datum i mjesto rođenja:	

4-0000618/015

Državljanstvo: MAĐARSKO

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: ZOLTAN KOVACH

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo: USA

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: ZOLTAN PINKOLA

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo:

Svojstvo: **Član odbora direktora**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: BENCE MAKAI

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo:

Svojstvo: **Predsjednik odbora direktora**

Ovlašćenje: *kolektivno*

Ime i prezime: BENCE MAKAI

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Datum i mjesto rođenja:

Državljanstvo:

4-0000618 / 015

<p>Svojstvo: Član odbora direktora Ovlašćenje: kolektivno Ime i prezime: <u>WOLFGANG HAUPTMANN</u> Adresa: [redacted] Matični broj ili br. pasoša: [redacted] Datum i mjesto rođenja: [redacted] Državljanstvo: [redacted]</p>
<p>Svojstvo: Sekretar Ime i prezime: <u>RATKA STRUGAR</u> Adresa: [redacted] Matični broj ili br. pasoša: [redacted]</p>
<p>Svojstvo: Operativni komitet Ovlašćenje: kolektivno Ime i prezime: <u>BENCE MAKAI</u> Adresa: [redacted] Matični broj ili br. pasoša: [redacted]</p>
<p>Svojstvo: Predsjednik operativnog komiteta Ovlašćenje: kolektivno Ime i prezime: <u>BENCE MAKAI</u> Adresa: [redacted] Matični broj ili br. pasoša: [redacted]</p>
<p>Svojstvo: Operativni komitet Ovlašćenje: kolektivno Ime i prezime: <u>ZOLTAN PINKOLA</u> Adresa: [redacted] Matični broj ili br. pasoša: [redacted]</p>
<p>Svojstvo: Operativni komitet Ovlašćenje: kolektivno Ime i prezime: <u>ZOLTAN KOVACH</u> Adresa: [redacted] Matični broj ili br. pasoša: [redacted]</p>

4-0000618/015

Svojstvo: **V.D. Izvršni direktor**

Ime i prezime: **SLAVOLJUB POPADIĆ**

Adresa:

Matični broj ili br. pasoša:

Svojstvo:

Naziv: **P.J. PREDUZEĆE ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I
KONSALTING USLUGE "PRICEWATERHOUSECOOPERS" PODGORICA**

Adresa: **POSLOVNI CENTAR "KRUŠEVAC" CETINJSKI PUT BB PODGORICA**

Matični broj ili br. pasoša: **17147862**

Finansijski izvještaj za godinu **2002** *Finansijski izvještaj za godinu* **2003**

Finansijski izvještaj za godinu **2004**

M.P.

REGISTRATOR

LJILJANA ŠOŠKIĆ

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU Protiv ovog akta može se izjaviti žalba Ministarstvu ekonomije, u roku od 15 dana od dana prijema istog, preko CRPS-a u tri primjerka.

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
(CENTRALNI PRIVREDNI REGISTAR)

Президент/председник: _____
преко писма: _____

дана: 6. 12. 2006.
у Подгорици на поседу дана: _____

Председничко/општинско/државно: _____

Бр. _____ Бр. _____ Бр. _____



**FORMULAR ZA REGISTRACIJU
AKCIONARSKO DRUSTVO**

Form 4 AD CRPS

POCETNA REGISTRACIJA
PROMJENA PODATAKA

1. Naziv akcionarskog društva	Crnogorski Telekom A.D. Podgorica	
2. Podaci o Ugovoru o osnivanju sa eventualnim dopunama	Datum kada je zaključen ugovor o osnivanju: Datum dopuna ugovora:	
3. Podaci o Statutu i eventualnim dopunama	Datum donošenja Statuta:	Datum unosenja promjena u Statut:

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>4. Podaci o članovima odbora direktora:</p> <p>1) lično ime 2) adresa 3) prethodno ime (ako je promijenjeno) 4) datum i mjesto rođenja 5) matični broj 6) državljanstvo 7) zanimanje 8) članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima 9) mjesto registracije tih društava 10) pristanak na imenovanje</p>	<p>1. Ime</p> <p>2. Adresa</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p> <p>5. Matični broj:</p> <p>6. Državljanstvo:</p> <p>7. Zanimanje:</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>	<p>1. Ime</p> <p>2. Adresa</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p> <p>5. Matični broj:</p> <p>6. Državljanstvo:</p> <p>7. Zanimanje:</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>	<p>1. Ime</p> <p>2. Adresa</p> <p>3. Prethodno ime (u slučaju da je promijenjeno)</p> <p>4. Datum i mjesto rođenja</p> <p>5. Matični broj:</p> <p>6. Državljanstvo:</p> <p>7. Zanimanje:</p> <p>8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:</p> <p>9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)</p> <p>10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>
---	---	---	---

**ĆENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOĆ SUDA U PODGORICI**

1. Ime	1. Ime	1. Ime
2. Adresa	2. Adresa	2. Adresa
3. Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno)	3. Prethodno ime (u slucaju da je promijenjeno)
4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja	4. Datum i mjesto rođenja
5. Matični broj:	5. Matični broj:	5. Matični broj:
6. Državljanstvo:	6. Državljanstvo:	6. Državljanstvo:
7. Zanimanje:	7. Zanimanje:	7. Zanimanje:
8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:	8. Članstvo u drugim odborima i položaji u drugim društvima:
9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)	9. Mjesto registracije tih društava (ako nije u Crnoj Gori)
10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)	10. Saglasnost sa imenovanjem (potpis)
5. Sjedište uprave društva ili novo sjedište (ako je došlo do promjene adrese)	Adresa:	

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI


6. Adresa za prijem službene pošte ili nova adresa ako je došlo do promjene adrese	Adresa:		
7. Rok na koji je društvo osnovano			
8. Sifra djelatnosti			
9. Lično ime i adresa sekretara društva, izvršnog direktora i revizora sa njihovom saglasnošću za imenovanje.	<p>Ime sekretara društva</p> <p>Adresa i MB</p> <p>Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>	<p>Ime izvršnog direktora</p> <p>Adresa i MB</p> <p>Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>	<p>Ime revizora društva PRICE WATERHOUSE COOPERS D.O.O.</p> <p>Adresa i MB</p> <p>Saglasnost sa imenovanjem (potpis)</p>

Ulagje



CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

<p>10. Izjava o ovlaštenju lica da zastupaju društvo u odnosima sa trećim licima (oznaciti da li je ovlaštenje kolektivno ili pojedinačno)</p>	<p>Sekretar društva je ovlašten da djeluje POJEDINACNO [] ili KOLEKTIVNO [] SA (naznaciti jedan)</p> <hr/> <p>Izvršni direktor je ovlašten da djeluje POJEDINACNO [] ili KOLEKTIVNO [] SA (naznaciti jedan)</p> <hr/> <p>Članovi Odbora su ovlašteni da djeluju POJEDINACNO [] ili KOLEKTIVNO [] SA (naznaciti jedan)</p> <hr/>
<p>11. Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija</p>	<p>Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz ovaj formular.</p> <p>Rješenje priloženo: DA [] NE []</p>
<p>12. Rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije</p>	<p>Navesti broj i datum rješenja i kopiju priložiti uz ovaj formular.</p> <p>Rješenje priloženo: DA [] NE []</p>
<p>13. Ime, potpis i MB ovlašćenog lica</p>	
<p>Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici</p>	<p>Registar u Podgorici</p> <p>Datum registracije:</p> <p>Broj i datum objavljivanja Službenog lista RCG</p>



**CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI**

Uputstvo

1. Formular popuniti masinski ili ručno STAMPANIM SLOVIMA, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja služi kao potvrda će biti ovjerena pečatom sa datumom, vremenom i mjestom registracije i imaće registracioni broj. Kopija će biti vraćena Akcionarskom društvu na adresu naznačenu u koloni 5.
3. Ovaj formular se može koristiti za početnu registraciju akcionarskog društva ili za promjenu podataka navedenih u početnoj registraciji.
4. Ako ima više od šest članova odbora, koristiti dodatni primjerak formulara.
5. Ukoliko neko lice ne posjeduje matični broj navesti njegov registarski broj
6. Uz ovaj formular mora se priložiti kopija rješenja Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija i rješenje kojim se utvrđuje uspješnost emisije.
7. Ako se ovaj formular koristi kao izjava o promjeni podataka za registraciju, mora se dostaviti Centralnom registru Privrednog suda (CRPS) sedam dana od nastale promjene.
8. Izvod iz ovog formulara Registrator Privrednog suda dostavlja Službenom listu RCG radi objavljivanja.
9. Ovaj formular se može lično dostaviti CRPS-a odnosno poslati na adresu ovlaštenog posrednika ili adresu CRPS-a:
Centralni registar Privrednog suda u Podgorici
IV Proleterske brigade 2
81000 Podgorica.
10. Adresa sudova i lica za posredovanje u registraciji koji su ovlašteni od strane CRPS-a da primaju dokumenta i prijave za registraciju su:
(detalji koji se naknadno unose)
11. Naknada koja se plaća za podnošenje ovog formulara iznosi.....firo (detalji koji se naknadno unose)

OBAVEZNI PRILOG:

- ugovor o osnivanju
- statut
- rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija
- rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se utvrđuje uspješnost emisije
- spisak sa imenima članova odbora direktora
- potvrda o uplati takse


Republika Crna Gora
CENTRALNI REGISTAR
Privrednog Suda u Podgorici
Broj 79869
Datum: 05.12.2006

O G L A S
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 05.12.2006, pod registarskim brojem 4-0000618/015 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA. Odlukom Skupštine akcionara na V vanrednoj Skupštini održanoj, dana 05.12.2006. godine upisuje se revizorska kuća P.J. "PRICEWATERHOUSECOOPERS" Podgorica . Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.


12 12 2006



Registrator

ŠOSKIĆ LJILJANA

CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA
Sektor pravnih poslova
i kadrovskih resursa
Broj: Sl.
Podgorica, 06.12.2006. godine

PUNOMOĆJE

Ovim ovlašćujem RADOVIĆ DUŠKU, zaposlenu u ovom Društvu, broj lične karte da kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici preuzme potvrdu o registraciji kojom je registrovana promjena podataka za Crnogorski Telekom a.d. koje se odnose na izbor revizora poslovanja za 2006. godinu.

S poštovanjem,

DIREKTOR SEKTORA,
Pavle Djurović



Pavle Djurović

ODLUKA
O
IZBORU REVIZORA GODIŠNJI I FINANSIJSKI I IZVJEŠTAJA
CRNOGORSKOG TELEKOMA A.D. PODGORICA
ZA 2006. GODINU

Podgorica, decembar 2006.

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 2, člana 40 stav 2 tačka 7 i člana 47 stav 1 Zakona o privrednim društvima, kao i člana 16 tačka 6 i člana 20 stav 3 Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, Skupština akcionara na V vanrednoj Skupštini akcionara, održanoj dana 06.12.2006. godine, donijela je

**ODLUKU
O
IZBORU REVIZORA GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
CRNOGORSKOG TELEKOMA A.D. PODGORICA
ZA 2006. GODINU**

I

Za revizora godišnjih finansijskih izvještaja Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, bira se revizorsko preduzeće «Pricewaterhousecoopers» d.o.o. Beograd.

II

Revizor iz člana I ove Odluke dužan je izvršiti reviziju godišnjih finansijskih izvještaja Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2006. godinu, u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima.

III

Troškovi revizije, saglasno ovoj Odluci, utvrđiće se posebnim ugovorom.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01-18310

PREDSJEDAVAJUĆI
SKUPŠTINE AKCIONARA,
Slavoljub Popadić



The stamp is circular with the text 'Crnogorski Telekom A.D.' at the top, 'Crnogorski Telekom' in the center, and 'Podgorica' at the bottom. A signature is written over the stamp.

Crnogorski Telekom A.D.
 Moskovska 29, 81000 Podgorica

PRIVREDNI SUD
 Centralni registar
 n/r regulatora

PODGORICA

Crnogorski Telekom	A.D.
Broj/	02 - 18299
Podgorica/	04. 12. 2006

Datum
 Vas broj
 Predmet

4. decembar 2006

Zahtjev za registraciju promjene podataka za Crnogorski Telekom a.d. Podgorica, T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica i Internet Crna Gora d.o.o. Podgorica

Poštovani,

U skladu sa odgovarajućim odredbama Zakona o privrednim društvima, dostavljamo Vam uredno popunjen obrazac promjene podataka, i to:

- za Crnogorski Telekom a.d. Podgorica:
 - Odluku o izboru revizora poslovanja Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica za 2006. godinu
- za T-Mobile Crna Gora d.o.o. Podgorica:
 - Odluku o ponovnom imenovanju Izvršnog direktora T-Mobile Crna Gora d.o.o.
 - Odluku o izboru revizora poslovanja T-Mobile Crna Gora d.o.o. za 2006. godinu
- za Internet Crna Gora d.o.o. Podgorica:
 - Odluku o izmjeni Statuta Internet Crna Gora d.o.o.,
 - Odluku o ponovnom imenovanju Izvršnog direktora Internet Crna Gora d.o.o.
 - Odluku o izboru revizora poslovanja Internet Crna Gora d.o.o. za 2006. godinu,

radi upisa promjene neophodnih podataka i registracije izmjena Statuta Internet Crna Gora d.o.o. Podgorica.

S poštovanjem,

Sekretar Društva
R. Strugar
 Ratka Strugar



ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
 ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Прихваћено изјаве _____

Дана _____

предложено дана _____

Crnogorski Telekom A.D.
 Adresa Moskovska 29, 81000 Podgorica, Crna Gora
 Telefon +382 81 433 704
 Fax +382 81 432 400
 E-mail officetelekom-cg.com
 Web site www.telekom-cg.com
 PIB 32289377
 OJ reg. broj 20/31-00049-4
 Ziro račun CKB 510-103-22, Atlasmont banka 505-100-62, Montenegro banka 530-1258-22

Prilog:

- Odluka o izboru revizora poslovanja Crnogorskog Telekomu a.d. Podgorica za 2006. godinu
- Odluka o ponovnom imenovanju Izvršnog direktora T-Mobile Crna Gora d.o.o.
- Odluka o izboru revizora poslovanja T-Mobile Crna Gora d.o.o. za 2006. godinu
- Odluka o izmjeni Statuta Internet Crna Gora d.o.o.
- Odluka o ponovnom imenovanju Izvršnog direktora Internet Crna Gora d.o.o.
- Odluka o izboru revizora poslovanja Internet Crna Gora d.o.o. za 2006. godinu

CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA
Sektor pravnih poslova
i kadrovskih resursa
Broj: SI.
Podgorica, 06.12.2006. godine

PUNOMOĆJE

Ovim ovlašćujem RADOVIĆ DUŠKU, zaposlenu u ovom Društvu, broj lične karte da kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici preuzme potvrdu o registraciji kojom je registrovana promjena podataka

- za Crnogorski Telekom a.d. koje se odnose na izbor revizora poslovanja za 2006. godinu
- za T-Mobile Crna Gora d.o.o. koje se odnose na ponovno imenovanje Izvršnog direktora i izbor revizora poslovanja T-Mobile Crna Gora d.o.o. za 2006. godinu
- za Internet Crna Gora d.o.o. koje se odnose na izmjene Statuta Internet Crna Gora d.o.o. , ponovno imenovanje Izvršnog direktora Internet Crna Gora d.o.o. i izbor revizora poslovanja Internet Crna Gora d.o.o. za 2006. godinu

S poštovanjem,


DIREKTOR SEKTORA,
Pavle Djurović

4-0000618

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено на путу _____ бр. _____
дан: 10.03.05. Пријето на основу _____
_____ / _____
_____ / _____ бр. _____



Tel. +381 81 432 300; fax. +381 81 432 400
Kraja Nikole 2; 81000 Podgorica;
E. pošta: 55100-801-4-2000037;
www.telekomcg.com

Broj: 02-2325
Datum: 10.03.2005.

PRIVREDNI SUD
Centralni registar
n/r registratora


Podgorica

PREDMET: Zahtjev za izdavanje originala potvrde o registraciji Društva

Poštovani,

Molimo Vas da nam izdate original potvrde o registraciji Telekom Crne Gore a.d., budući da nam je to neophodno zbog postupka privatizacije Društva.

S poštovanjem,



Prilucio potvrdu 10.03.2005. god.

David Štebovan

TRINPREDMI SUD U GODGORICI
CENTRALNI REGISTAR

PODGORICA

Примљено на руке _____ преко поште _____

дата _____ Предата на пошту дана _____

препоручено дана _____

број _____ Буџинијерка _____ штећна Такса ЕУР _____

Molim Vas da mi odobrite uvid u
A.D. Telekom Crne Gore, Podgorica i
po potrebi fotokopiranje odredene
dokumentacije koja nam je potrebna za
nepovisnu akciju.

Podgorica, 18.11.2004.

Zuristi uvid i fotokopiranje
bitnih strana i kopije

Zana, 18.11.2004.

Poduzetac veština:

DALIBAR ANTONIĆ

TRIAK GJ. DEJELIĆA 35

ZAGREB, HRVATSKA



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA
PORESKA UPRAVA
Centralni registar privrednih subjekata

Broj: 03/2-4735/2-14

Podgorica, 16. jul 2014.godine

CRNOGOSKI TELEKOM A.D. PODGORICA
n/r Pavlu Đuroviću
direktoru direktorata za pravne poslove i sekretaru društva

Veza: Broj: 07-13432

U vezi Vašeg zahtjeva od 08.07.2014.godine, obavještavamo Vas da smo uvidom u registarske spise utrdili da je:

Rješenjem CRPS-a registarski broj: 4-0000618/14 od 25.09.2006. godine upisana promjena naziva privrednog subjekta TELEKOM CRNE GORE AKCIONARSKO DRUŠTVO PODGORICA u CRNOGORSKI TELEKOM AKCIONARSKO DRUŠTVO PODGORICA. S obzirom na gore navedeno potvrđujemo da je TELEKOM CRNE GORE AKCIONARSKO DRUŠTVO pravni prethodnik privrednog subjekta CRNOGORSKI TELEKOM AKCIONARSKO DRUŠTVO PODGORICA.

Obradila,
Marija Micković, Sam.savjetnik III

24.07.2014.

NAČELNIK
Milo Paunović

!
Saxtupel za ybug

Crna Gora
PORESKA UPRAVA
SEKTOR ZA USLUGE I REGISTRACIJU
ODJEL ZA CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj. 501/1-12

Podgorica, 12. 07. 2012. god.

Mozaik Dac ga su odgovornost ybug y gnerirano
A.D. CROATSKA TELEKOM u no uopredn kompanije.

○
Krunoslav Dugan

Uspornos ybug gora 12.07.2012. u kompanije ybug
o sigurnos u imungjostoy og 30.07.2009.

○
Krunoslav Dugan

T

Crnogorski Telekom A.D.
Moskovska 29, 81000 Podgorica
Crna Gora

Crnogorski Telekom A.D.
Broj / 07-32158
Podgorica / 01.12.2009

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено од робеца / _____
Дана 1.12.2009. / _____
Представља подносилаца / _____

Повремено лице / _____
Број / _____

Datum
Vas broj
Predmet


Predmet: Zahtjev

Privredni sud u Podgorici

Ovim putem vam se obraćam da nam izdate tri primjerka-potvrde o registraciji
Crnogorskog Telekomu A.D.

U Podgorici, dana 01.12.2009.godine
Direktor Pravnog Sektora
g-din Pavle Đurović

Pavle Đurović



01.12.2009

Crnogorski Telekom A.D.
Adresa: Moskovska 29, 81000 Podgorica, Crna Gora
Telefon: +382 20 433 704
Fax: +382 20 432 400
E-mail: office@telekom.me
Web site: www.telekom.me
PIB: 02289377
PDV: 20/31-00049-7
Žiro račun: Crnogorska komercijalna banka 510-103-22; 510-110-98; 510-508-77

Crnogorski Telekom A.D.
Moskovska 29, 81000 Podgorica
Crna Gora

Crnogorsk. Telekom
A.D.
Broj / 07-9850
Podgorica / 19. 06. 2009

PRIVREDNI SUD

Centralni registar ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
n/r Registratoru ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР 2

PODGORICA

Трибунал за судске ПОСРЕДСТВО
Дана 19. 06. 2009. Преговорно-посредствено
Преговорно дана
Свој Сој Преговорно Преговорно

29.06.2009.

Datum
Vas broj
Predmet

Zapisnik sa VIII vanredne Skupštine akcionara Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

Poštovani,


U skladu sa članom 36 stav 5 Zakona o privrednim društvima, u prilogu ovog dopisa dostavljamo Zapisnik sa VIII vanredne Skupštine akcionara Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, održane 17. juna 2009. godine.

S poštovanjem,

R. Strugar

Ratka Strugar

Sekretar Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica



Handwritten signature or initials in blue ink.

Crnogorski Telekom A.D.
Adresa Moskovska 29, 81000 Podgorica, Crna Gora
Telefon +382 20 433 704
Fax +382 20 433 400
E-mail office@telekom.me
Web site www.telekom.me
PIB 02289277
PDV 20/31-00049-4
Žiro račun Crnogorska komercijalna banka 510-103-22; 510-110-98; 510-505-77

CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA
VIII VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA -
ПРИВРЕДНИ СУД ПОДГОРИЦА
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР 2

Година издана _____	месец _____T.....	Crnogorski Telekom A.D.
№ _____	Препорука издата _____	Broj /	09-7849
Препорука _____	_____	Podpis /	29. 06. 2009
№ _____	Број акционара _____	_____	_____

ZAPISNIK

SA VIII VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA
CRNOGORSKOG TELEKOMA A.D. PODGORICA
ODRŽANE DANA 17. JUNA 2009. GODINE

Podgorica, 17. jun 2009. godine

ZAPISNIK
SA VIII VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA
CRNOGORSKOG TELEKOMA A.D. PODGORICA
ODRŽANE DANA 17. JUNA 2009. GODINE
SA POČETKOM RADA U 12, 00 ČASOVA

MJESTO ODRŽAVANJA: KIC „Budo Tomović“ Podgorica, ulica Vaka Djurovića br. 12,
multimedijalna sala

PRISUTNI AKCIONARI:

- 1. Magyar Telekom Telecommunications Public Limited Company**
sa 36.177.950 akcija ili 76,53 %
- 2. Hrvatska Poštanska banka, ovlašćeni punomoćnik Aleksandar Raspopović**
sa 226.303 akcija ili 0,48 %
i ovlašćeni punomoćnik Robert Andrijić
sa 809.931 akcija ili 1,71 %
- 3. Podravska Banka dd, ovlašćeni punomoćnik Željko Drinčić**
sa 160.700 akcija ili 0,34 %
i ovlašćeni punomoćnik Mirza Vodopić
sa 170.000 akcija ili 0,36 %
- 4. Hipotekarna Banka – zbirni kustodi račun 1, ovlašćeni punomoćnik Željko Drinčić**
sa 150.000 akcija ili 0,32 %
- 5. Raffles Associates LP, ovlašćeni punomoćnik Veselin Kovač**
sa 840.958 akcija ili 1,78 %
- 6. Salink limited, ovlašćeni punomoćnik Bojica Bošković**
sa 150.477 akcija ili 0,32 %
- 7. Capital M d.o.o., ovlašćeni punomoćnik Milan Ivanović**
sa 200.000 akcija ili 0,42 %
- 8. FZU Trend, ovlašćeni punomoćnik Marija Djukić**
sa 172.027 akcija ili 0,36 %
- 9. Moneta Broker Diler a.d. Podgorica, ovlašćeni punomoćnik Aleksandar Raspopović**
sa 36.988 akcija ili 0,08 %

10. FZU Moneta, ovlašćeni punomoćnik Aleksandar Raspopović

sa 20.585 akcija ili 0,04 %

11. Global deal, ovlašćeni punomoćnik Milutin Nikitovic

sa 50.000 akcija ili 0,11 %

12. Aktiva Integra, ovlašćeni punomoćnik Ivana Gogic

sa 15.230 akcija ili 0,03 %

13. Danijel Labaš, ovlašćeni punomoćnik Željko Drinčić

sa 109.000 akcija ili 0,23 %

14. Ostali akcionari (fizička lica Željko Drinčić, Igor Vojinović, Dušan Vrbica, Milan Ivanovic, Aleksandar Raspopović, Milutin Nikitovic, Nikola Vukcevic, Milan Bojanić, Bojica Bošković, Robert Andrijić, Predrag Vujović, Admir Ademovic, Arnad Alivodić, Mirza Vodopić, Sandra Nikcevic, Milena Pavicevic i Dragoljub Perić)

sa 215.550 akcija ili 0,46 %

OSTALI UČESNICI U RADU:

- Slavoljub Popadić, Izvršni direktor Društva
- Danijel Sas, predsjednik Odbora direktora
- Manfred Knap, Finansijski direktor
- Patka Strugar, Sekretar Društva

Sjednici su pratili i predstavnici nezavisnog dnevnika »Vijesti« i TV »Vijesti«.

Za sjednicu Skupštine predložen je sljedeći

D N E V N I R E D

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:
 - predsjedavajućeg Skupštine,
 - verifikacione komisije,
 - zapisničara i
 - ovjerivača zapisnika.
2. Odluka o raspodjeli nerasporedjene dobiti Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica putem isplate akontacione dividende za 2009. godinu.

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:

- predsjedavajućeg Skupštine,
- verifikacione komisije,
- zapisničara i
- ovjerivača zapisnika.

Osmu vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica otvorio je Izvršni direktor Društva, gospodin Slavoljub Popadić. On je, u ime kompanije, pozdravio prisutne akcionare i njihove ovlašćene predstavnike i naveo da sjednici prisustvuju i predsjednik Odbora direktora, gospodin Danijel Sas, član Odbora direktora, gospodin Tripko Krgović, novi finansijski direktor, gospodin Manfred Knap, sekretar Društva, gospodja Ratka Strugar i ostali članovi menadžmenta. Gospodin Popadić je posebno naglasio da je Skupština akcionara sazvana na zahtjev grupe manjinskih akcionara, sa više od 5% akcionarskog kapitala koji su također dostavili i predlog Odluke o kojoj će se raspravljati na sjednici.

Gospodin Popadić je podsjetio da je materijal po predloženoj tački dnevnog reda bio dostupan na uvid akcionarima u poslovnoj zgradi Crnogorskog Telekom a, ul. Moskovska br. 29, počev od 27. maja 2009. godine, svakog radnog dana od 08,00 do 16,00 časova, kao i na sam dan održavanja Skupštine, počev od 08,00 časova, ispred multimedijalne sale KIC-a „Budo Tomović“.

U nastavku, u okviru prve tačke dnevnog reda, gospodin Popadić je predložio da se prvo izabere Verifikaciona komisija koja će utvrditi da li postoji kvorum za punovažno odlučivanje i rad Skupštine akcionara.

Za članove verifikacione komisije predloženi su zaposleni u Crnogorskom Telekomu i to:

1. Vukčević Nikola
2. Milačić Goran
3. Vujošević Srdjan
4. Jasmina Masličić i
5. Ivana Lakičević

Pristupilo se glasanju za izbor Verifikacione komisije i Skupština akcionara je donijela Odluku o formiranju Verifikacione komisije, sa 39.451.351 glasova »za«, 348 glasova »protiv« dok nevažećih listića nije bilo. (Odluka čini sastavni dio zapisnika, kao prilog br. 1)

Nakon izbora, Verifikaciona komisija je podnijela izvješta o prisustvu akcionara odnosno zastupljenosti akcionara preko njihovih ovlašćenih predstavnika na VIII vanrednoj Skupštini akcionara Crnogorskog Telekom a.

IZVJEŠTAJ VERIFIKACIONE KOMISIJE

Verifikaciona komisija nakon uvida u listu prisutnih akcionara konstatovala je da VIII Vanrednoj Skupštini Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica prisustvuju akcionari sa 39.505.699 akcija, što čini 83,57 % od ukupnog broja akcija Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica.

Učešće prisutnih akcionara u ukupnom broju akcija je sljedeće:

1. Magyar Telekom Telecommunications Public Limited Company sa 36.177.950 akcija	ili 76,53 %
2. Hrvatska Poštanska banka, ovlašćeni punomoćnik Aleksandar Raspopović sa 226.303 akcija	ili 0,48 %
i ovlašćeni punomoćnik Robert Andrić sa 809.931 akcija	ili 1,71 %
3. Podravska Banka dd, ovlašćeni punomoćnik Željko Drinčić sa 60.700 akcija	ili 0,34 %
i ovlašćen punomoćnik Mirza Vodopić sa 170.000 akcija	ili 0,36 %
4. Hipotekarna Banka – zbirni kustodi račun 1, ovlašćeni punomoćnik Željko Drinčić sa 150.000 akcija	ili 0,32 %
5. Raffles Associates LP, ovlašćeni punomoćnik Veselin Kovač sa 840.958 akcija	ili 1,78 %
6. Salink limited, ovlašćeni punomoćnik Bojica Bošković sa 150.477 akcija	ili 0,32 %
7. Capital M d.o.o., ovlašćeni punomoćnik Milan Ivanović sa 200.000 akcija	ili 0,42 %
8. FZU Trend, ovlašćeni punomoćnik Marija Djukić sa 172.027 akcija	ili 0,36 %
9. Moneta Broker Diler a.d. Podgorica, ovlašćeni punomoćnik Aleksandar Raspopović sa 36.988 akcija	ili 0,08 %
10. FZU Moneta, ovlašćeni punomoćnik Aleksandar Raspopović sa 20.585 akcija	ili 0,04 %
11. Global deal, ovlašćeni punomoćnik Milutin Nikitović sa 50.000 akcija	ili 0,11 %
12. Aktiva Integra, ovlašćeni punomoćnik Ivana Gogić sa 15.230 akcija	ili 0,03 %
13. Danijel Labaš, ovlašćeni punomoćnik Željko Drinčić	

sa 109.000 akcijaili 0,23 %

14. Ostali akcionari (fizička lica Željko Drnčić, Igor Vojinović, Dušan Vrbica, Milan Ivanović, Aleksandar Raspopović, Milutin Nikitović, Nikola Vukčević, Milan Bojanić, Bojica Bošković, Robert Andrijić, Predrag Vujović, Admir Ademović, Arnad Alivodić, Mirza Vrdopić, Sandra Nikčević, Milena Pavicević i Dragoljub Perić)

sa 215.550 akcijaili 0,46 %

Na osnovu prethodnog konstatovano je da postoji kvorum za punopravni rad Skupštine i donošenje odluka prema utvrdjenom Dnevnom redu.

Zatim se prešlo na izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara. Gospodin Popadić je podsjetio da, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom Crnogorskog Telekom, Skupštinom akcionara predsjedava izvršni direktor Društva ukoliko Skupština ne izabere drugo lice za predsjedavajućeg.

Za riječ se javio manjinski akcionar, gospodin Predrag Vujović sa predlogom da drugo lice predsjedava sjednicom Skupštine akcionara. On je obrazložio zašto smatra da gospodin Popadić ne treba da predsjedava sjednicom navodeći da je, po njegovom mišljenju, u ranijem periodu bilo nekih tehničkih propusta na koje je ukazivao kao i da mu dividenda nije uplaćena na račun kod Prve banke, kako je dopisom tražio.

Gospodin Popadić je pozvao gospodina Vujovića da da konkretan predlog za predsjedavajućeg kako bi se prešlo na glasanje.

Gospodin Vujović je za predsjedavajućeg predložio manjinskog akcionara, gospodina Dušana Vrbicu koji je prihvatio predlog. Pristupilo se glasanju za navedeni predlog i nakon izvršenog prebrojavanja glasova, konstatovano je da je predlog gospodina Vujovića dobio 4.058 glasova »za«, »protiv« je bilo 38.127.028 glasova, dok je nevažećih listića bilo sa 833 glasova.

Za riječ se javio manjinski akcionar, gospodin Vrbica koji je za predsjedavajućeg predložio gospodina Vujovića. On je pomenuo disciplinski postupak protiv bivšeg direktora za ljudske resurse, gospodina Varadija za koji smatra da je trebalo ranije da se pokrene u kompaniji i rekao da je to jedan od razloga zašto smatra da gospodin Popadić ne treba da predsjedava sjednicom.

Gospodin Popadić mu je odgovorio da je glasanje već završeno i podsjetio ga da Skupština nije mjesto za raspravljanje o pravima zaposlenih i dodao da postoje drugi mehanizmi za ostvarivanje tih prava.

Gospodin Vrbica se obratio i gospodinu Sasu, navodeći da nije bio u mogućnosti da zakaže sastanak sa njim jer su ga u tome opstruirali zaposleni u njegovom kabinetu. Gospodin Sas je rekao da ne želi da komentariše ništa što je izvan dnevnog reda Skupštine akcionara i da druga pitanja gospodin Vrbica može da riješi u komunikaciji sa njegovim kabinetom ili obraćanjem pismenim putem.

Gospodin Vujović je predložio da se na dnevni red Skupštine akcionara ubuduće uključi tačka »Razno«, kao tačka pod kojom bi se raspravljala ostala pitanja za koje su akcionari zainteresovani. Gospodin Popadić je naglasio da se dnevni red Skupštine akcionara unaprijed utvrđuje i objavljuje tako da takva tačka nije podobna za dnevni red Skupštine akcionara.

Gospodin Vujović je dodao da nepostojanje tačke »Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodnih Skupština akcionara« na dnevnom redu Skupštine akcionara nije valjano obrazloženo, čak je obrazloženje konfuzno. Rekao je da se njegovi iskazi sa sjednica Skupštine ne prenose u cjelosti i da je to praksa već godinama. On je rekao da u komentaru Zakona o privrednim društvima stoji da sve ono što nije unešeno u zapisnik zvanično nije tačno. Takođe je dodao da kada Zakonom i Statutom ovlašćena lica potpišu zapisnik, on nema moći da ospori njegovu vjerodostojnost.

Gospodin Popadić je odgovorio da se u zapisnik ne može unijeti sve što je rečeno, već je to sažetak onoga što je rečeno da je zapisnik sa sjednica Skupštine akcionara Crnogorskog Telekomu jedan od detaljnijih koje je imao priliku da vidi i da vjerodostojnost zapisnika niko nikada nije dovodio u pitanje.

Kako gospodin Vrbica nije dobio potrebnu većinu, konstatovano je da će sjednicom Skupštine akcionara predsjedavati Izvršni direktor Društva, gospodin Popadić, a zatim se prešlo na izbor zapisničara i ovjerivača zapisnika.

Za zapisničara je predsjedavajući predložio gospodjicu Dušku Radović, zaposlenu u Crnogorskom Telekomu, Manjinski akcionar i predstavnik akcionara Hrvatske Poštanske banke, Monete broker diler a.d. i FZU Moneta, gospodin Aleksandar Raspopović je, ispred manjinskih akcionara, za ovjerivača zapisnika predložio gospodina Veselina Kovača, ovlašćenog predstavnika akcionara Raffles Associates.

Manjinski akcionar, gospodin Vujović je za zapisničara predložio gospodina Kovača koji to nije prihvatio, a zatim i gospodina Vrbicu, koji takođe nije prihvatio predlog.

Zatim se prešlo na glasanje za zapisničara i ovjerivača zapisnika – Dušku Radović i Veselina Kovača koji su izabrani sa 39.490.351 glasova »za« dok glasova »protiv« nije bilo kao ni nevažećih listića, tako da je usvojen prvobitni predlog, dat od strane predsjedavajućeg.

2. Odluka o raspodjeli nerasporedjene dobiti Crnogorskog Telekomu a.d. Podgorica putem isplate akontacione dividende za 2009. godinu.

Predsjedavajući je podsjetio manjinske akcionare da je u pitanju zahtjev manjinskih akcionara koji imaju više od 5% akcionarskog kapitala i da je materijal bio dostupan akcionarima, u skladu sa zakonom predviđenim rokovima i postupkom.

Manjinski akcionar, gospodin Vujović je, po ovoj tački dnevnog reda, imao nekoliko komentara i pitanja. Prije svega, on je tražio da se pojasni pojam akontaciona dividenda kao i pozivanje na član 62 stav 2 Zakona o privrednim društvima u predlogu Odluke, koji je, kako je rekao, dosta konfuzan i nije poznat u zakonskim rješenjima u okruženju. Međutim, dodao je da je stvar zakonodavca na koji je način formulisao tu odredbu. Drugi komentar gospodina Vujovića se odnosio na tabelu u excel formatu koja je data akcionarima, kao dio materijala. On je imao primjedbu na formu i sadržaj tabele, koja je, po njegovom mišljenju, mogla da bude bolje uradjena i jasnija. On je dodao da treba omogućiti direktan prenos sjednica Skupštine akcionara, kao što je to praksa u Deutsch Telekomu i rekao da to ne iziskuje velika novčana sredstva. Vezano za punomoćje

koje je dao akcionar Salink Limited, gospodin Vujović je pitao kako je ovaj akcionar znao da će se vanredna Skupština akcionara održati u junu i pozvao se na njihovo punomoćje koje su dali KBC Securities, odnosno njihovom izvršnom direktoru, gospodinu Bojici Boškoviću i za redovnu i za vanrednu skupštinu akcionara i to još u aprilu 2009. godine. On je ova pitanje postavio članu Odbora direktora, gospodinu Krgoviću. Takođe, gospodin Vujović je pitao predsjedavajućeg za djelovodne brojeve pod kojim su zavedeni zahtjevi manjinskih akcionara, tj. tražio je da mu se pojasni zašto su ti brojevi manji od brojeva pod kojima su zavedeni neki raniji dokumenti. Na kraju, gospodin Vujović se obratio i gospodinu Sasu i pitao ga da li je razmišljao da se iznos od 50 miliona eura mogao potrošiti u Crnoj Gori na mnogo efikasnije načine.

Predstavnik manjinskih akcionara u Odboru direktora, gospodin Krgović je odgovorio da je prvobitni plan grupe manjinskih akcionara bio da se raspodjela akontacione dividende uvrsti u dnevni red redovne Skupštine akcionara održane 30. aprila 2009. godine, ali je ipak odlučeno da se sazove vanredna Skupština akcionara u junu i to po zahtjevu manjinskih akcionara sa više od 5% akcionarskog kapitala. On je pojasnio da kako je rok za sazivanje Skupštine akcionara predviđen zakonom, 30 dana od dana podnošenja zahtjeva manjinskih akcionara, Skupština akcionara je morala biti održana u junu, pa je akcionar Salink Limited zato dao punomoćje i za redovnu Skupštinu u aprilu i vanrednu u junu, što je u skladu sa zakonom, s tim što tačan datum održavanja sjednice u junu nije mogao znati.

Vežano za tabelu u excelu, gospodin Krgović je pojasnio da je u pitanju prešikana zvanična evidencija Centralne depozitarne agencije i uputio gospodina Vujovića na ovu instituciju po pitanju forme evidencije. Dodao je da navedena tabela nije obavezna po zakonu, ali da je data kao sastavni dio materijala da bi se izašlo u susret akcionarima koji su iz nje mogli jasno vidjeti ko je podnosilac zahtjeva i sa kojim brojem akcija.

U nastavku, gospodin Krgović je pojasnio pojam akontacione dividende. On je naveo da akontaciona dividenda postoji u svim zakonima u okruženju, osim kod nas i da su se manjinski akcionari, koji su podnijeli zahtjev za sazivanje vanredne Skupštine akcionara, rukovodili principom da sve što zakonom nije zabranjeno, dozvoljeno je. Gospodin Krgović je dodao da se naš zakon temelji na istim direktivama Evropske Unije kao i zakoni u okruženju i da su akcionari dobili pismeno mišljenje i od relevantnih institucija - Ministarstva finansija, Ministarstva za ekonomski razvoj i Privrednog suda da je akontaciona dividenda u skladu sa zakonom. Gospodin Krgović je istakao da je upravo to bio razlog da se raspodjela akontacione dividende ne uvrsti u dnevni red redovne sjednice u aprilu jer su manjinski akcionari tražili mišljenje i potvrdu od relevantnih institucija da je to u skladu sa zakonom, tj. da nije zabranjeno.

U nastavku, gospodin Krgović je pojasnio da akontaciona dividenda predstavlja dobit za koju se predviđa da će se ostvariti u 2009. godini. Gospodin Krgović je dodao da se iz ugovora o spajanju jasno vidi da je zadržana dobit, nakon sprovedenog spajanja, oko 70 miliona eura, što potvrđuju i izvještaj revizora i nezavisnog eksperta. On je dodao da, po njegovom mišljenju i mišljenju grupe manjinskih akcionara koje on predstavlja, ne postoji potencijalna investicija ili novi biznis u Crnoj Gori u koji bi Telekom mogao uložiti toliko novca. Naglasio je da za dalji razvoj kompanije novac nije presudan i da kompanija ostvaruje prihode iz kojih se može investirati. Zaključio je da kompaniji i dalje ostaje oko 20 miliona eura - oko 10 miliona zadržane dobiti i oko 10 miliona gotovine.

Manjinski akcionar, gospodin Vujović je naglasio da mogućnosti za investicije u Crnoj Gori postoje i kao primjer naveo otvaranje prehrambenog pogona jer djelatnost Telekoma nisu samo telekomunikacije.

Na pitanje gospodina Vujovića o djelovodnim brojevima, predsjedavajući je pojasnio da je, nakon spajanja, djelovodna knjiga društva objedinjena, tj. da sada postoji jedan umjesto 3 djelovodna protokola i da je to jedini razlog razlike u brojevima.

Predsjedavajući je dodao da će gospodin Sas, u ime menadžmenta kompanije, dati mišljenje o zahtjevu manjinskih akcionara, ali tek nakon izjašnjenja akcionara.

Zatim se prešlo na glasanje i konstatovano je da je Skupština akcionara donijela Odluku o raspodjeli nerasporedjene dobiti Crnogorskog Telekom a.d Podgorica putem isplate akontacione dividende za 2009. godinu sa 39.490.366 glasova »za«, 11.371 glasova »protiv«, a nevažećih listića je bilo sa 3.710 glasova (odluka čini sastavni dio zapisnika – prilog br. 2).

U toku glasanja, manjinski akcionar Predrag Vujović je pitao da li gospodin Krgović prima nadoknadu kao član Odbora direktora. Gospodin Krgović je ponovio da ne prima nadoknadu kao član Odbora direktora i da će, ako bude želio, sam pokrenuti inicijativu ili će to uraditi grupa manjinskih akcionara koju predstavlja i dodao da u svom radu daje maksimum odnosno da nadoknada ne utiče na kvalitet posla koji obavlja.


Nakon što je usvojen zahtjev manjinskih akcionara, akcionarima se obratio predsjednik Odbora direktora, gospodin Sas. On je rekao da je zadatak menadžmenta kompanije da poštuje i izvršava odluke akcionara i da će to uraditi i sada. On je dodao da ova isplata ne predstavlja rizik za kompaniju koja je stabilna uprkos činjenici da i Crnogorski Telekom, kao i druge kompanije u Crnoj Gori, osjeća posljedice globalne ekonomske krize. Naveo da je ovo do sada najveći iznos dividende ikada isplaćen u Crnoj Gori, iz nerasporedjene dobiti koja je akumulirana prethodnih godina i da je teško očekivati da se to ponovi u budućnosti. Zaključio je da će menadžment nastaviti da uspješno vodi kompaniju sa preostalim novcem i da će se razmatrati i potencijalne akvizicije. Na kraju je čestitao akcionarima i zahvalio im se na doprinosu u radu Skupštine akcionara.

Kako je sa ovom tačkom iscrpljen dnevni red, predsjedavajući gospodin Popadić se zahvalio akcionarima na saradnji i zaključio VIII vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica.

Sjednica je završena u 13:15 h.


SEKRETAR DRUŠTVA

Ratka Strugar



ZAPISNIČAR

Duška Radović




PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA

CRNOGORSKOG TELEKOMA A.D.


Izvršni direktor

Slavoljub Popadić



OVJERIVAČ ZAPISNIKA

Veselin Kovač



Prilog 1

.....
Broj/ 01-6316
Podgorica/ 27.06.2009

CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA
- VIII VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA -

ODLUKA
○
FORMIRANJU VERIFIKACIONE KOMISIJE

Podgorica, jun 2009. godine

Prilog 2

.....²⁷..... Cmogorski Telekom
a.d.
Brod/ CI-6517
Podgorica/ 17. 06. 2009

Cmogorski Telekom a.d. Podgorica
- VIII vanredna Skupština akcionara -

Odluka
o raspodjeli nerasporedjena dobiti Cmogorskog Telekoma a.d. Podgorica putem
isplate akontacione dividende za 2009. godinu

Podgorica, 17. jun 2009. godine

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 5, člana 40 stav 2 tačka 1, člana 62 stav 2 i člana 63 Zakona o privrednim društvima („Službeni list Crne Gore“, br. 06/02, 17/07 i 80/08), a u skladu sa članom 15 stav 1 tačka 4 kao i člana 18 stav 3 Statuta Cmogorskog Telekom a.d. Podgorica, Skupština akcionara Cmogorskog Telekom a.d. Podgorica, na VIII vanrednoj sjednici, održanoj 17.06. 2009. godine, donijela je

**Odluku
o raspodjeli nerasporedjene dobiti Cmogorskog Telekom a.d. Podgorica
putem isplate akontacione dividende za 2009. godinu**

Član 1.

Nerasporedjena dobit Cmogorskog Telekom A.D. Podgorica i društava koja su u njegovom 100% vlasništvu, T-Mobile Cma Gora d.o.o. i društva Internet Cma Gora d.o.o. za realizaciju i eksploataciju internet projekta Podgorica je na dan 31.12.2008. iznosila EUR 70.638.019.

Cmogorski Telekom A.D. Podgorica je donio Odluku o isplati dividende za 2008. poslovnu godinu u iznosu od 9.800.000 na redovnoj sjednici Skupštine akcionara održanoj 30.04.2009. godine.

Na istoj sjednici, a nakon sprovedenog procesa restrukturiranja saglasno članu 22 stav 1 tačka 1 Zakona o privrednim društvima (Službeni list Crne Gore, br. 06/02, 17/07 i 80/08) putem pripajanja društva T-Mobile Cma Gora d.o.o. i društva Internet Cma Gora d.o.o. za realizaciju i eksploataciju internet projekta Podgorica, iznos nerasporedjene dobiti gore pomenutih društava je prenesena i na dan donošenja Odluke o spajanju putem pripajanja postala je nerasporedjena dobit Cmogorskog Telekom A.D. Podgorica.

Član 2.

Od nerasporedjene dobiti Cmogorskog Telekom a.d. Podgorica ostvarene kroz poslovanje u prethodnim godinama uključujući i 2008. godinu, ovom odlukom odobrava se isplata iznosa od 50.000.000 EUR, kao akontaciona dividenda za poslovnu 2009. godinu.

Član 3.

Isplate akontacione dividende izvršiće se svim akcionarima Cmogorskog Telekom a.d. Podgorica koji na dan donošenja ove Odluke imaju pravo svojine na akcijama Cmogorskog Telekom a.d. Podgorica.


Pravo svojine na akcijama utvrđuje se na osnovu zvaničnog spiska Centralne depozitarne agencije a.d. Podgorica na dan donošenja Odluke o raspodjeli nerasporedjene dobiti putem isplate akontacione dividende.

Član 4.

Za realizaciju ove odluke zadužen je izvršni direktor.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 CROATIA TELEKOM A.D.
PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA,
Slavoljub Popadić
Podgorica

P.br.664/06

REGISTRU

OVDJE

Potrebno je da nam dostavite registarske spise za »Crnogorski Telekom« AD, Podgorica reg. broj 40000618.
Spisi su nam potrebni da bi u iste izvršili uvid.

PRIVREDNI SUD U PODGORICI,
Dana 24.07.2007. godine

SUDIJA,
Nevenka Popović

The seal is circular with the text "PRIVREDNI SUD U PODGORICI" around the perimeter. A handwritten signature is written over the seal.

CRNA GORA
PRIJESTONICA CETINJE
PREDSJEDNIK
Broj: 01-740/08-6086
Cetinje, 09.12.2008. godine

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено на руке _____ Прокто пријате _____

Датум: 11.12.2008 Продато на поштоматско _____

Примљено на руке _____

Број: 1796 Број регистрационог _____ Регистра. Турса ЕУП _____

ПРИВРЕДНОМ СУДУ

ПОДГОРИЦА

Kako je u toku parnični postupak br. 157/0 radi utvrđenja prava i svojine po tužbi tužioca Prijestonice Cetinje protiv tuženog A.D. "Telekoma" pred Osnovnim sudom u Cetinje to je tužiocu na glavnoj raspravi održanoj dana 24.11.2008. godine naloženo da u roku od 30 dana dostavi Sudu akt iz kojeg se može zaključiti da je tuženi jedan od pravnih sljedbenika nekadašnje PTT Saobraćaja CG te da je isti i pravni sljedbenik prava i obaveza navedenog pravnog lica. U tom smjeru neophodno je da nam dostavite prepis Odluke o podjeli PTT Saobraćaj CG kao i rješenje poslovni broj Fi.5490/98 o upisu u Sudski registar A.D. "Telekoma" u registarski uložak broj 1-17542-00 sa prilogima.

S poštovanjem,


ПРИЈЕСТОНИЦА ЦЕТИНЈЕ
ПРЕДСЈЕДНИК,
Milovan Janković

Упутило вид и доставило дана 26. 12. 2008 године.

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNI SUD U PODGORICI

~~BR. 5251~~

Dana: 03.12.2007.godine,

03/02

Na zahtjev advokata Vojislava M. Đurišića od dana 07.05.2007.godine,
Centralni registar Privrednog suda u Podgorici izdaje sljedeću:

P O T V R D U

Da se JP PTT SAOBRAĆAJ CRNE GORE - PODGORICA podijelio na
dva pravna subjekta, a na osnovu Odluke o podjeli JP PTT SAOBRAĆAJ
CRNE GORE - PODGORICA br.08-7420 od 28.10.1998.godine, i to na:

-D.O.O. "POŠTA CRNE GORE" reg.br. 5-0073164
-A.D. "TELEKOM CRNE GORE" reg.br. 4-0000618

Navedena Društva su se usaglasila sa Zakonom o privrednim društvima
(Sl.list RCG 06/02).

Potvrda se izdaje za potrebe odbrane u krivičnom postupku.

3.12.2007.

adv. Vojislav M. Đurišić

REGISTRATOR,

Dejan Dejanović

1.03.БМ

07.05.2007.

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено из руке К.В. преко поште _____

дана _____, Препето на пошту дана _____

препоручено дана, 07.05.2007.

Брз: _____ Број одобрења _____ прилога: Талон ЕУР

5257

ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ПРИВРЕДНОГ СУДА

Подгорица

Предмет: ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА ИЛИ ПОТВРДЕ

Бивше ЈП ПТТ саобраћаја Црне Горе подељено је, на основу Одлуке о подели предузећа, број 03-7420 од 23.10.1998. године, на:

Пошту Црне Горе, д.о.о. - Подгорица и

Телеком Црне Горе, а.д. - Подгорица,

а оснивање тих нових правних субјеката уписано је, у поступку пререгистрације, у Регистар Привредног суда у Подгорици, под бројем Фи. 5490/98 од 31.12.1998. године.

Молим да ми се, за потребе одбране у кривичном предмету број: К. 99/03 Вишег суда у Подгорици, који се води против Шљиванчанин Владислава и др., изда уверење или потврда, којом исправом ће се потврдити наведене чињенице, т.ј.:

да је, на основу Одлуке о подјели предузећа, број 03-7420, од 23.10.1998. године, ЈП ПТТ саобраћаја Црне Горе подељено на: Пошту Црне Горе, д.о.о. - Подгорица и Телеком Црне Горе, а.д. - Подгорица и

да је, у поступку пререгистрације, у Регистру Привредног суда у Подгорици уписано оснивање нових правних субјеката: Поште Црне Горе д.о.о. - Подгорица и Телекома Црне Горе а.д. - Подгорица.

Адв. Војислав М. Буришић

Војислав М. Буришић
АДВОКАТ

ВОЈИСЛАВ М. БУРИШИЋ
ПОДГОРИЦА

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI
PODGORICA, dana 15.3.2010.god.

br. 167 Pod

4 - 0000 613

OSNOVNI SUD U PODGORICI
Sudiji Danilu Jegdiću

Veza: vas br I br 6677/04

Povodom Vaseg dopisa od 15.3.2010.god. obavjestavamo Vas da je dana 25.9.2006.god. u CRPS-u izvršena promjena naziva AD "TELEKOM CRNE GORE" Podgorica u AD "CRNOGORSKI TELEKOM" Podgorica, a na osnovu Odluke Skupštine akcionara od 20.6.2006.god.

CRPS
Registrator
Dejan Terzić

Dejan Terzić

elvsp 16 03. 2010
br. 6.

CRNA GORA
Osnovni sud u Podgorici
L.br.6677/04
Podgorica, 15.03.2010. godine.

ПРИВРЕДНОГ СУДА У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР
15-03-2010
Дана

CENTRALNOM REGISTRU PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Pred ovim Sudom u toku je izvršni postupak po predlogu izvršnog povjerioca "TELEKOM CRNE GORE" AD iz Podgorice, protiv izvršnog dužnika Mila Pejakovića iz Podgorice, radi naplate novčanog potraživanja izvršnog povjerioca u iznosu od 63,35€ putem popisa, procjene i prodaje pokretnih stvari izvršnog dužnika.

Za potrebe izvršnog postupka neophodno je da nas izvijestite da li je Privredno društvo "TELEKOM CRNE GORE" AD iz Podgorice i dalje registrovano u Centralnom registru privrednog suda u Podgorici ili pak brisano iz navedenog registra.

OSNOVNI SUD U PODGORICI
Dana 15.03.2010. godine.

ИЗВРШНИ СУДИЈА
Данило Редић
ПОДГОРИЦА

4 0000618

Crnogorski Telekom a.d.Podgorica
Sektor pravnih poslova I kadrovskih resursa.
Broj 07-13235/1
Podgorica,05.10.2006.godine

PRIVREDNI SUD
CRPS

PODGORICA

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено уз руке _____ премо поште _____

дана 6.10.2006. Предметна пошта дана _____

препоручено дана _____

Број _____ Број пријављивања _____ Гомина, Тајна СУР _____

4-0000618/14

Zaključcima Privrednog suda u Podgorici

naloženo nam je kao Izvršnom povjericu da dopunimo Predloge za izvršenje, dostavljanjem tačnog naziva Izvršnog dužnika, adresu za prijem pošte i ime vlasnika za Izvršne dužnike

- 1.PP Diendi iz Golubovaca
- 2.PP Dipol iz Podgorice
- 3.PP Iv Compani iz Podgorice
- 4.Glas Crnogorca iz Podgorice
- 5.Monte Peska iz Podgorice
- 6.PP Bato iz Podgorice

Molimo da nam izdate Izvode iz CRPS /sa promjenama ukoliko je istih bilo/pojedinačno za nabrojene subjekte.

Takođe molimo za potvrdu o registraciji za T - mobile DOO Podgorica .

DIREKTOR
Pavle Đurović, dipl. pravnik

Zorobert Fabre



Dostaviti
-naslovu
-uz predmet,
-a/a

Primiła duplikat potvrde za T - mobile D.OO Podgorica.

Zorobert A.

Crnogorski Telekom a.d. Podgorica
Sektor pravnih poslova i kadrovskih resursa
Broj 07-12759/2
Podgorica 09.10.2006.godine

PUNOMOĆJE

Ovlašćuje se Darmanović Lidi, a, dipl. pravnik radnik ovog Društva, da se istoj kao donosiocu Punomoćja može izdati Potvrda o registraciji za

Monte Peska iz Podgorice

Koja nam je potrebna iz razloga što nam je Privredni sud Zaključkom naložio da dostavimo tačnu adresu, adresu za prijem službene pošte i ime vlasnika.

Dostaviti
-naslovu
-uz predmet
-a/a



DIREKTOR

Pavle Đurović, dipl. pravnik

Pavle Đurović

Primilo izvod

09. 10. 2006

Zapovjednik

Crnogorski Telekom a.d. Podgorica
Sektor pravnih poslova i kadrovskih resursa
Broj 07-12759/2
Podgorica 09.10.2006.godine

PUNOMOĆJE

Ovlašćuje se Darmanović Lidija, dipl. pravnik radnik ovog Društva da se istoj, kao donosiocu Punomoćja može izdati Potvrda o registraciji za

PP Bato iz Podgorice

Koja nam je potrebna radi dopune Predloga za izvršenje, po zaključku Privrednog suda u predmetu I.br.2881/06.

Dostaviti
-naslovu
-uz predmet
-a/a



DIREKTOR
Pavle Đurović, dipl. pravnik

Zdravko Fabre

*primila Izvod
09. 10 2006
Zdravko Fabre*

Crnogorski Telekom a.d. Podgorica
Sektor pravnih poslova i kadrovskih resursa
Broj 07-12/59/2
Podgorica 09.10.2006.godine

PUNOMOĆJE

Ovlašćuje se Darmanović Lidija, dipl.pravnik radnik ovog Društva, da se istoj kao donosiocu Punomoćja može izdati Potvrda o registraciji za

Glas Crnogorca iz Podgorice

Koja nam je potrebna radi dopune Predloga za izvršenje po Zaključku Privrednog suda u predmetu.br.2993/06.

Dostaviti
-naslovu
-uz predmet
-a/a



DIREKTOR
Pavle Đurović, dipl.pravnik

Pavle Đurović

*Primita izvod
09.10.2006
Dopisovnik*

Crnogorski Telekom a.d. Podgorica
Sektor pravnih poslova i kadrovskih resursa
Broj 07-12759/2
Podgorica 09.10.2006.godine

PUNOMOĆJE

Ovlašćuje se Darmanović Lidija, dipl.pravnik radnik ovog Društva, da se istoj kao donosiocu Punomoćja može izdati Potvrda o registraciji za

PP Iv Compani iz Podgorice

Koja nam je potrebna radi dopune Predloga za izvršenje po Zaključku Privrednog suda u predmetu I.br.2887/06.

Dostaviti
-naslovu
-uz predmet
-a/a



DIREKTOR
Pavle Đurović, dipl.pravnik

Pavle Đurović

Primilo, 12vod

09.10.2006

Zaprimeno

Crnogorski Telekom a.d. Podgorica
Sektor pravnih poslova i kadrovskih resursa
Broj 07-12759/2
Podgorica 09.10.2006.godine

PUNOMOĆJE

Ovlašćuje se Darmanović Lidija, dipl.pravnik radnik ovog Društva, da se istoj kao donosiocu ovog Punomoćja može izdati Potvrda o registraciji za

PP Dipol iz Podgorice

Koja nam je potrebna radi dopune Predloga za izvršenje po zaključku Privrednog suda u predmetu I.br.2879/06.

Dostaviti
-naslovu
-uz predmet
-a/a



DIREKTOR
Pavle Đurović, dipl.pravnik

Pavle Đurović

Primito. Izvod

09.10.2006

Do pravosudstva

Crnogorski Telekom a.d. Podgorica
Sektor pravnih poslova i kadrovskih resursa
Broj 07-12759/2
Podgorica 09.10.2006.godine

PUNOMOĆJE

Ovlašćuje se Darmanović Lidija, dipl. pravnik radnik ovog Društva, da se istoj kao donosiocu Punomoćja može izdati Potvrda o registraciji za

PP Diendi iz Golubovaca

Koja nam je potrebna radi dopune Predloga za izvršenje po Zaključku Privrednog suda u predmetu l.br.2885/06.

Dostaviti
-naslovu
-uz predmet
-a/a



DIREKTOR
Pavle Đurović, dipl. pravnik

Jyrobent Flabne

*Primila Izvod
09. 10. 2006*

Dopuneno br. 1.

Privredni sud u Podgorici
Centralni registar
Br.501/06
Dana, 23.10.2006.

UCCIITI
40000618

**AGENCIJA ZA TELEKOMUNIKACIJU I POŠTANSKU DJELATNOST
PODGORICA**

Vazano za Vaš dopis od 03.10.2006.god. broj:01-1869/2
obavještavamo Vas sljedeće:

TELEKOM CRNE GORE A.D.PODGORICA je 25.09.2006.god., na osnovu odluke Skupštine akcionara održane dana 26.06.2006.god., prijavio CRPS-u u Podgorici promjenu naziva i Statuta.

Istog dana,25.09.2006.god., u Centralnom registru je izvršena promjena podataka nad pomenutim privrednim društvom, na način što je TELEKOM CRNA GORA promijenio naziv u CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA.

MONET D.O.O. PODGORICA je dana 21.09.2006.god. na osnovu odluke Odbora direktora TELEKOMA CRNE GORE (shodno čl.20 Statuta od 20.12.2005.god. Odbor direktora osnivača-TELEKOMA CRNA GORA A.D. je ovlašćen da vrši izmjene Statuta) od 03.07.2006.godine prijavio CRPS-u u Podgorici promjenu naziva i Statuta.

Istog dana, 21.09.2006.god. u Centralnom registru je izvršena promjena podataka na način što je MONET D.O.O. promijenio naziv u T-MOBILE CRNA GORA D.O.O. PODGORICA.

REGISTRATOR,
Zu LJILJANA ŠOŠKIĆ

Djan Demić

GFP: 23.10.06



РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА
ПРИВРЕДНИ СУД
Број 486/06
Подгорица 3.10.2006 год.

REPUBLIKA CRNA GORA

AGENCIJA ZA TELEKOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST

TEL: 081 241-786
FAX: 081 241-803
E-MAIL: AGENTEL@CG.YU
WWW.AGENTEL.CG.YU

Broj: 01 – 1869/2
Podgorica, 3. 10. 2006. godine

PRIVREDNI SUD PODGORICA

1/1 Predsjedniku, gospodinu Draganu Rakočeviću

Poštovani gospodine Rakočeviću,

Agencija za telekomunikacije i poštansku djelatnost je, na osnovu Zakona o telekomunikacijama (Sl.list RCG br.59/00) izdala u decembru 2001. godine, posebnu licencu br. 01-3 Telekomu Crne Gore a.d. na period od 25 godina., a Monetu d.o.o u januaru 2002. posebnu licencu br.01-371 na period od 15 godina. Internetu Crne Gore d.o.o. je 15. februara 2002. godine izdata opšta licenca br.1. na period od 5 godina. Shodno članu 20. i 21. Pravilnika o načinu izdavanja i registru opštih i posebnih licenci (Sl. list RCG br. 8/02), opšta i posebna licenca za telekomunikacione mreže i/ili telekomunikacione servise obavezno sadrže, pored ostalih elemenata, i informacije o korisniku licence.

U prilogu ovog akta dostavljamo Vam dopis, koji je ovoj Agenciji 26. 09. ove godine upućen od strane Crnogorskog Telekom, a koji sadrži određene informacije vezane za promjenu naziva Telekoma Crne Gore a.d. i Monet-a d.o.o. Navedeni dopis, iako upućuje na potrebu izmjene gore navedenih licenci koje je izdala ova Agencija, ne sadrži relevantne podatke na osnovu kojih bi se pokrenuo pravno valjan postupak izmjene uslova licence. Istim dopisom snio obavijestiti da Internet Crne Gore d.o.o. zadržava postojeći naziv, a da će internet usluge i servise ubuduće pružati pod brendom T-Com.

Imajući u vidu navedeno, molimo Vas da nas obavijestite da li je u Centralnom registru Privrednog suda izvršena promjena naziva Telekoma Crne Gore a.d. i Monet-a d.o.o. i,

ako jeste, kada je i na koji način ta promjena izvršena. Takođe Vas molimo da nas uputite u zakonske mogućnosti poslovanja Interneta Crne Gore pod brendom T-Com.

S poštovanjem,

The image shows an official circular stamp of the Ministry of Internal Affairs of Montenegro. The text around the perimeter of the stamp reads "Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore" at the top and "Министарство унутрашњих послова Црне Горе" at the bottom. In the center of the stamp is the coat of arms of Montenegro. To the right of the stamp, the word "DIREKTOR" is printed in bold capital letters. Below it, the name "Branislav Sekulić" is handwritten in black ink. A horizontal line is drawn across the stamp and the signature.

Prilog: dopis Crnogorskog Telekomu od
26. septembra 2006. godine



REPUBLIKA CRNA GORA

AGENCIJA ZA TELEKOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST

TEL: 081 241-786
FAX: 081 241-805
E-MAIL: AGENTEL@CG.YU
WWW.AGENTEL.CG.YU

Broj: 01 – 1869/2
Podgorica, 3. 10. 2006. godine

PRIVREDNI SUD PODGORICA

n/r Predsjedniku, gospođinu Draganu Rakočeviću

Poštovani gospodine Rakočeviću,

Agencija za telekomunikacije i poštansku djelatnost je, na osnovu Zakona o telekomunikacijama (Sl.list RCG br.59/00) izdala u decembru 2001. godine, posebnu licencu br. 01-3 Telekomu Crne Gore a.d. na period od 25 godina., a Monetu d.o.o u januaru 2002. posebnu licencu br.01-371 na period od 15 godina. Internetu Crne Gore d.o.o. je 15. februara 2002. godine izdata opšta licenca br.1. na period od 5 godina. Shodno članu 20. i 21. Pravilnika o načinu izdavanja i registru opštih i posebnih licenci (Sl. list RCG br. 8/02), opšta i posebna licenca za telekomunikacione mreže i/ili telekomunikacione servise obavezno sadrže, pored ostalih elemenata, i informacije o korisniku licence.

U prilogu ovog akta dostavljamo Vam dopis, koji je ovoj Agenciji 26. 09. ove godine upućen od strane Crnogorskog Telekoma, a koji sadrži određene informacije vezane za promjenu naziva Telekoma Crne Gore a.d. i Monet-a d.o.o. Navedeni dopis, iako upućuje na potrebu izmjene gore navedenih licenci koje je izdala ova Agencija, ne sadrži relevantne podatke na osnovu kojih bi se pokrenuo pravno valjan postupak izmjene uslova licence. Istim dopisom smo obaviješteni da Internet Crne Gore d.o.o. zadržava postojeći naziv, a da će internet usluge i servise ubuduće pružati pod brendom T.Com.

Imajući u vidu navedeno, molimo Vas da nas obavijestite da li je u Centralnom registru Privrednog suda izvršena promjena naziva Telekoma Crne Gore a.d. i Monet-a d.o.o. i,

ako jeste, kada je i na koji način ta promjena izvršena. Takođe Vas molimo da nas uputite u zakonske mogućnosti poslovanja Interneta Crne Gore pod brendom T-Com.

S poštovanjem,



Prilog: dopis Crnogorskog Telekom od
26. septembra 2006. godine



Podgorica, 26. septembra, 2006.

ПРИЈАВА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА И ПОШТАНСКУ ДЕЈАТЕЛНОСТ ЦРНОГОРЕ

ПРИЈАВНО:	28.09.2006		
СРТ. ЈАЛ.	500	Земља	Број/канал
01	1869		

Poštovani korisniče,

Dobrodošli u veliku T - porodicu!

Želimo da vas informišemo da je Telekom Crne Gore od 26. septembra, 2006. promijenio naziv u Crnogorski Telekom i ubuduće će pružati usluge iz oblasti fiksne telefonije pod novim nazivom T-Com.

Time smo zajedno sa vama postali dio globalne T- porodice Deutsche Telekom, kompanije koja je sa svojim uslugama prisutna u 50-ak zemalja svijeta.

Uvođenje T-brenda znači i ulazak najvišeg kvaliteta i najsavremenijih svjetskih standarda.

Ključne i prepoznatljive vrijednosti T-Com-a su posvećenost korisnicima, stručnost i inovativnost. To su naše zajedničke vrijednosti koje želimo podijeliti sa vama.

Podizanje kvaliteta servisa je najbolji put do zadovoljnog korisnika. Onoliko koliko su korisnici zadovoljni, toliko smo mi uspješni. Druga mjera uspjeha, gotovo da i ne postoji!

Želimo da vas informišemo da je pravni status Telekom Crne Gore ostao isti, tako da promjene naziva neće uticati na finansijske i pravne relacije uspostavljene sa vama. Svi postojeći ugovori, dogovori i drugi dokumenti sa Telekomom Crne Gore ostaće i dalje na snazi.

S poštovanjem,

T-Com

Slavoljub Popadić, CEO

Adresa: Vukov 4, 81000 Podgorica, Crna Gora
Telefon: +381(0)20 200 000
Faks: +381(0)20 200 000
E-mail: info@telekomcg.com
Web site: www.telekomcg.com



Podgorica, 26. septembra, 2006.

Poštovani korisniče,

Dobrodošli u veliku T - porodicu!

Želimo da vas informišemo da je **Monet** od 26. septembra, 2006. promijenio ime u **T-Mobile Crna Gora** i ubuduće će usluge mobilne telefonije pružati pod nazivom **T-Mobile**.

Time smo zajedno sa vama postali dio globalne T- porodice Deutsche Telekoma, kompanije koja je sa svojim uslugama prisutna u 50-ak zemalja svijeta.

Uvođenje T-brenda znači i ulazak najvišeg kvaliteta i najsavremenijih svjetskih standarda.

Ključne i prepoznatljive vrijednosti **T-Mobile** su pouzdanost i povjerenje, jednostavnost i inspiracija. To su naše zajedničke vrijednosti koje želimo podijeliti sa vama.

Inovativna tehnološka rješenja i podizanje kvaliteta servisa najbolji su put do zadovoljnog korisnika. Onoliko koliko su korisnici zadovoljni, toliko smo mi uspješni. Druga mjera uspjeha, gotovo da i ne postoji!

Želimo da vas informišemo da je pravni status **Moneta** ostao isti, tako da promjene naziva neće uticati na finansijske i pravne relacije uspostavljene sa vama. Svi postojeći ugovori, dogovori i drugi dokumenti sa **Monetom** ostaju i dalje na snazi.

S poštovanjem,

T-Mobile

Miodrag Ivanović, CEO

Adresa: Miodragova 26, 81000 Podgorica, Crna Gora
Telefon: +381 81 433 933
Faks: +381 81 490 112
E-mail: post@crnogorski.com
Web site: www.tsmogorski.com



Podgorica, 26. septembra, 2006.

Poštovani korisniče,

Dobrodošli u veliku T - porodicu!

Želimo da vas informišemo da će **Internet Crna Gora** od 26. septembra, 2006. pružati internet usluge i servise pod novim brendom **T-Com**.

Time smo zajedno sa vama postali dio globalne T- porodice Deutsche Telekom, kompanije koja je sa svojim uslugama prisutna u 50-ak zemalja svijeta.

Uvođenje T-brenda znači i ulazak najvišeg kvaliteta i najsavremenijih svjetskih standarda.

Ključne i prepoznatljive vrijednosti T-Com-a su posvećenost korisnicima, stručnost i inovativnost. To su naše zajedničke vrijednosti koje želimo podijeliti sa vama.

Podizanje kvaliteta servisa je najbolji put do zadovoljnog korisnika. Onoliko koliko su korisnici zadovoljni, toliko smo mi uspješni. Druga mjera uspjeha, gotovo da i ne postoji!

S poštovanjem,

T-Com

Slavoljub Popadić, CEO

Republika Crne Gora
CENTRALNI REGITAR
Privrednog suda u Podgorici
Broj: *CRPS 410/06*
Datum: 30.08.2006. godine

*ULOŽITI
4-0000618*

TELEKOM CRNE GORE A.D.
N/r sekretara društva Ratke Strugar

PODGORICA


Vežano za Vaš dopis o 28.08.2006.god. obavještavamo Vas da su razlozi za odbijanje registracije taksativno pobrojani u čl.86 st.2 Zakonu o privrednim društvima («Sl.list RCG» br.6/02).

Registrator će, između ostalog, odbiti registraciju ukoliko je pod istim nazivom registrovan neki drugi oblik obavljanja privredne djelatnosti.

Kako se u konkretnom slučaju ne radi o istovjetnom već sličnom nazivu, to ne postoje zakonske smetnje za registraciju društava pod nazivima «T Mobile Crna Gora» i «T Mobile Montenegro».

REGISTRATOR,

Ljiljana Šoškić



*GYP: 30.08.06
12*

Broj: 02-11381

Datum: 28.08.2006.

**PRIVREDNI SUD
Centralni registar
- n/r registratora**

PODGORICA

Poštovani,

S obzirom da smo u Centralnom Registru Privrednog suda uredno rezervisali nazive za "T Mobile Crna Gora" i "T Mobile Montenegro", u januaru 2006. godine, molimo Vas da nam potvrdite da će društvo biti registrovano u skladu sa propisima u Republici i Vašim pravilima rada, nakon što Vam podnesemo svu neophodnu dokumentaciju, bez obzira što je pod sličnim nazivom već registrovano jedno preduzeće u Crnoj Gori.

S poštovanjem,

SEKRETAR DRUŠTVA,

R. Strugar
Ratka Strugar



Telekom Crna Gora a.d.
Moskovska 25
61000 Podgorica, Crna Gora
tel: +381 81 433 704
fax: +381 81 432 400
www.telekomcg.com

42



Republika Crna Gora
 Vlada Republike Crne Gore
 UPRAVA POLICIJE
 Područna jedinica Podgorica
 Broj: 17-13/15-Sub (a) - (B) 56/
 Podgorica, 04.09.2007 2007.god.

ПРИВРЕДНИ СУД ПОДГОРИЦИ
 ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Пр. бр. 6.09.2007
 К. бр. 6.09.2007
 Т. бр. 6.09.2007

PRIVREDNI SUD

5-0070480
4-0000618

PODGORICA

Molimo Vas da za potrebe Područne jedinice Podgorica, Ekspoziture za suzbijanje privrednog kriminaliteta, dostavite fotokopije prijava za registraciju za preduzeća "MONET" DOO i "TELEKOM CG" AD sa svim promjenama od 2005. godine do danas.

Primito iz odeljka
06.09.2007.g.
Ulasica Revoljenski

RUKOVODILAC ISPOSTAVE
 KRIMINALISTIČKE POLICIJE



Eltonir Gačević

T-Mobile Crne Gore d.o.o. Podgorica
Broj: 01-15664
Podgorica, 21.12.2006.godine

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР
Примљено из руке _____ преко поште _____
дан 21.12.2006. _____
примљено на пошту дана _____
број _____ бр. поступка _____

Privredni sud u Podgorici

Predmet: Zahtjev

Ovim putem vam se obraćamo da, radi učešća T-Mobile Crne Gore d.o.o. na tenderu izdate:
-izvod iz Centralnog Registra Privrednog suda Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica (registarski broj 4-0000618/015)

Direktor
Sektora za pravne poslove i kadrovskih resursa
Đurović Pavle, dipl. pravnik



Pavle Đurović

primila Mirka Poljić
21.12.2006.g

4-0000618/005 - uložnik -



Tel. +381 81 432 300; fax. +381 81 432 400;
Kralja Nikole 2; 81000 Podgorica;
z. racun 55100-601-4-2000037;
www.telekomcg.com

Privredni sud u Podgorici	
Prilijena neposredno poštom (obično preporučeno)	
08. 10. 2004	Ured. u 1 primjeraka
sa _____	priloga i _____ rubrika.
Predati poštom preporučeno na receptu dana _____	
20 _____ godina	
Pismom inkasirani sa _____ eura u taksonim markama	
nagostaje lakse _____ eura. Pismeno primljeno	
bez takse.	
Službenik suda za prijem.	

datum/ 6. 10. 2004. broj/ 02-9855

PRIVREDNI SUD
Centralni registar
n/r registratora

PODGORICA

Poštovani,


Obavještavamo Vas da je nova adresa Telekoma, na koju možete slati službene pošiljke: ul. Kralja Nikole broj 2.

Zvaničnu promjenu adrese obavićemo na Skupštini akcionara izmjenama Statuta Telekom Crne Gore a.d.

S poštovanjem,



SEKRETAR DRUŠTVA,
Ratko Strugar
Strugar



datum/ 30/6/2005 broj/ 02-6987

Možiti

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA
n/r Registratora

PODGORICA

PREDMET: Zahtjev za promjenu naziva većinskog vlasnika
Telekom Crne Gore

Poštovani,

U prilogu akta dostavljam Vam Rješenje registarskog suda u Budimpešti, kojim se mijenja naziv većinskog vlasnika Telekom Crne Gore a.d. - Matáv Magyar Távközlési Részvénytársaság u Madjarski Telekom - Madjar Telekom (skraćeni naziv).

S toga, potrebno je da ubuduće, u skladu sa ovim Rješenjem, u svim potvrdama, aktima i službenim spisima, koristite naziv Madjarski Telekom - Madjar Telekom (skraćeni naziv).

S poštovanjem,





ORSZÁGOS FORDÍTÓ ÉS FORDÍTÁSHITELESÍTŐ IRODA

National Office for Translations and Attestations Company Limited
Nationale Anstalt für Übersetzungen und Beglaubigungen Aktiengesellschaft

Аттестационное общество Венгерской Республики
Bureau National de Traductions et de Legalisations Société Anonyme

H-1062 BUDAPEST, BAJZA U. 52.

Prevod sa mađarskog jezika

- Overena fotokopija -
Budimpeštanski sud kao Registariski sud.
Registariski broj Cg. 01-10-041928/233.

REŠENJE

Budimpeštanski sud kao Registariski sud postupajući u poslovno pravnom predmetu po zahtevu društva **Matáv Magyar Távközlési Részvénytársaság** (Deoničarsko društvo Mađarska telekomunikacija Matáv) (1013 Budimpešta, Krisztina krt. 55., poreski broj: 10773381-2-44) sud određuje da se u sudski registar zabeleže sledeće promene:


2. Naziv društva
2/002 Matáv Magyar Távközlési Részvénytársaság
Brisano: sa pravnim dejstvom od dana 6. maja 2005. godine.

2/003 Magyar Telekom Távközlési Részvénytársaság
(Deoničarsko društvo za telekomunikaciju
Mađarski Telekom)

Pravno dejstvo: od dana 6. maja 2005. godine

3 Skraćeni naziv/skraćeni nazivi društva
3/002 Matáv Rt. (Matáv D.D.)
Brisano: sa pravnim dejstvom od dana 6. maja 2005. godine.

3/003 Magyar Telekom Rt. (Mađarski Telekom D.D.)



International Office
Central Annex

2

Pravno dejstvo: od dana 6. maja 2005. godine-----

4 Naziv/nazivi društva na stranom jeziku, skraćeni
naziv/skraćeni nazivi društva na stranom jeziku---

4/003 Matáv Hungarian Telecommunications Company
Ltd. -----

Matáv Ltd. -----

Brisano: sa pravnim dejstvom od dana 6. maja 2005.
godine.-----

4/004 Magyar Telekom Telecommunications Company
Ltd. -----

Magyar Telekom Ltd. -----

Pravno dejstvo: od dana 6. maja 2005. godine.-----

8/030 Osnivački akt-----

Izmenjen: dana 22. februara 2005. godine.-----

Sud skreće pažnju društva da od delatnosti koji su
sadržani u Jedinственom registru delatnosti i za
čije je obavljanje potrebna dozvola državnog or-
gana, u pogledu te delatnosti je moguće započeti i
vršiti tu delatnost samo nakon pribavljanja poseb-
ne dozvole za obavljanje te delatnosti.-----

Društvo je dužno da po započetak sa obavljanjem
privredne delatnosti za čije je obavljanje pot-
rebna dozvola državnog organa, ovu dozvolu dr-
žavnog organa - na osnovu člana 23. stava (3) Za-
kona o preduzećima - podnese privrednom sudu.-----



ORSZÁGOS FORDÍTÓ ÉS FORDÍTÁSHITELESÍTŐ IRODA

Central Office for Translations and Ascertainations Company Limited
Központi Államvédelmi és Biztosítási Iroda

Агентство по переводу и удостоверению документов
Bureau National de Traductions et de Legalisations Société Anonyme

H-1062 BUDAPEST, BAJZA U. 52.

3

Trgovačko društvo je isplatilo taksu u iznosu od 8.000,- forinti na ime upisa u sudski registar i uplatio je 15.000,- forinti na ime troškova javnog objavljivanja. -----

Sud podnosiocu zahteva dostavlja 2 primerka zapisnika sa zaključkom. -----

Protiv ovog rešenja žalba nije dozvoljena, ali u slučaju da su podaci koji su sadržani u ovom rešenju protivni zakonu javni tužilac, nada je onaj organ/ono lice u vezi koga rešenje sadrži koju odredbu - protiv onog dela rešenja koji se na njega odnosi - može da pokrene spor protiv trgovačkog društva pred nadležnim okružnim sudom prema mestu sedišta trgovačkog društva radi ukidanja rešenja kojim su zabeleženi podaci. -----

Pravo na pokretanje parnice je dozvoljeno u roku od 30 dana od dana objavljivanja rešenja o zabeležbi u Službenom glasniku preduzeća. Protekom ovog roka gubi se gore navedeno pravo. -----

Upis gore navedenih podataka je izvršen i objavljen na osnovu sledećih pismenih isprava: ostali dokumenti (zapisnik). -----

Pismene isprave se mogu pročitati kod registarskog suda koji je nadležan za vođenje registra preduzeća. -----

4

Budimpešta, 6. maja 2005. -----

sudija Budimpeštanskog suda -----

Dr. Kenesei Judit s.r. -----

Za tačnost otpravka -----

referent -----

Schmidt Zoltánné -----

Nečitak svojeručni potpis -----

M.P. -----

Dr. Gönczöl Judit -----

Budimpeštanski javni beležnik -----

1123 Budimpešta, Alkotás u. 31. I sprat 1. -----

Tel: 356-1982, 214-1778 -----

Poslovni broj: 2707/2005. -----

Dolepotpisani javni beležnik doktor Gönczöl Judit

potvrđujem da je ova overena fotokopija koja se

sastoji od 2, tojest od dve stranice u potpunosti

istovetna sa originalnom ispravom koja mi je pre-

dočena i na kojoj nije nalepljena taksena marka. -

U Budimpešti, dana 23. (dvadesettrećeg) juna 2005.

(dvehiljade pete) godine. -----

Javni beležnik -----



ORSZÁGOS FORDÍTÓ ÉS FORDÍTÁSHITELESÍTŐ IRODA

National Office for Translations and Interpretations Company Limited
Nationale Amtsstelle für Übersetzungen und Beweidigungen Aktiengesellschaft

Акционерное общество Национального бюро переводов и интерпретации
Bureau National de Traductions et de Légalisations Société Anonyme

H-1062 BUDAPEST, BAJZA U. 52.

5

Dr. Gönczöl Judit -----

Nečítak svojeručni potpis -----

M.P., M.P., M.P. -----


46242/2005



U ime Mađarskog državnog biroa za prevod i overavanje prevoda d.d. verodostojno potvrđujem, da je ovaj prevod istovetan sa originalnom ispravom/njenim označenim tekstom, koji je ovdje povezan.

Buđimpešta,

27. 06. 2005

A. Bohner
za generalnog direktora.





A Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság.
Cg.01-10-041928/233 szám

V É G Z É S

A Fővárosi Bíróság mint Cégbíróságnál. Cg.01-10-041928 cégjegyzékszámán bejegyzett Matáv Magyar Távközlési Részvénytársaság (1013 Budapest, Krisztina krt 55.; adószáma: 10773381-2-44) cégügyében a bíróság a cég kérelme alapján elrendeli az alábbi változások bejegyzését:

- 2 A cég elnevezése
2/002 Matáv Magyar Távközlési Részvénytársaság
 Törölve: 2005. május 6-i hatállyal.
2/003 Magyar Telekom Távközlési Részvénytársaság
 Hatályos: 2005. május 6. napjától.
- 3 A cég rövidített elnevezése(i)
3/002 Matáv Rt.
 Törölve: 2005. május 6-i hatállyal.
3/003 Magyar Telekom Rt.
 Hatályos: 2005. május 6. napjától.
- 4 A cég idegennyelvű elnevezése(i), idegen nyelvű
 rövidített elnevezése(i)
4/003 Matáv Hungarian Telecommunications Company Ltd.

 Matáv Ltd.
 Törölve: 2005. május 6-i hatállyal.
4/004 Magyar Telekom Telecommunications Company Ltd.

 Magyar Telekom Ltd.
 Hatályos: 2005. május 6. napjától.
- 8/030 A létesítő okirat
 Módosítva: 2005. február 22. napján.

Felhívja a bíróság a cég figyelmét, hogy a bejegyzett TEÁOR besorolású tevékenységeken belüli hatósági engedélyhez kötött tevékenység csak az erre vonatkozó külön engedély birtokában kezdhető meg és gyakorolható. Ezen hatósági engedélyt - a Ctv. 23. § (3) bekezdése szerint - a cég az engedélyköteles tevékenység megkezdésekor köteles benyújtani a cégbírósághoz.

A társaság a kérvényen illetékbélyegben 8.000,- Ft-ot bejegyzés címén lerótt, és a 15.000,- Ft közzétételi költségátérítést befizette.

Dr. GÖNCZÖL JUDIT



KÖZJEGYZŐ

1133 Budapest,

Alkotás u. 31. I. em. 1.

Tel: 214-1778, 356-1982

A bíróság a kérelmezőnek a záradékolt jegyzőkönyv 2 példányát megküldi.

E végzés ellen fellebbezésnek nincs helye, azonban a végzésben foglalt adatok tartalmának jogszabályba ütközése miatt az ügyész, továbbá az, akire a végzés rendelkezést tartalmaz - a rendelkezés őt érintő részére vonatkozóan - pert indíthat a cég ellen a cég székhelye szerint illetékes megyei bíróság előtt a bejegyző végzés hatályon kívül helyezése iránt.

A per megindításának a bejegyző végzés Céglépcsőnyben való közzétételétől számított 30 napon belül van helye. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A fenti adat(ok) bejegyzése és közzététele a következő okirat(ok) alapján történt: egyéb (jegyzőkönyv). Az okirat(ok) a cég cégjegyzékét vezető cégbíróságon megtekinthetők.

Budapest, 2005. május 6.

Dr. Kenesei Judit s.k.
fővárosi bírósági bírő

A kiadmány hitelül



Schmidt

Schmidt Zoltánné
szerkesztő

Dr. Gönczöl Judit
budapesti közjegyző
1123 Budapest, Alkotás u. 31. I. em. 1.
Tel.: 356-1982, 214-1778

Ügyszám: 2707/2005.

Alulírott doktor Gönczöl Judit közjegyző tanúsítom, hogy ezen 2, azaz kettő oldalból álló hitces fénymásolat az előttem eredetiként felmutatott, illetékbélyeggel el nem látott okirattal mindenben egyező. -----
Kelt Budapesten, 2005. (kettőezer-ötödik) év június hó 23. (huszonharmadik) napján. -----



Judit Gönczöl
Dr. Gönczöl Judit
közjegyző





Crnogorski Telekom
A.D.
Broj: 07-33005
Podgorica, 19. 12. 2013

PODIJELI DOŽIVLJAJ.

Poreska uprava Crne Gore

Centralni registar privrednih subjekata Poreske uprave

n/r Direktora

Crna Gora
PORESKA UPRAVA
SEKTOR ZA USLUGE I REGISTARIZACIJU
ODJELJEK ZA CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
Broj: 12 006
Podgorica, 19. 12. 2013. god.

Pošiljalac: Crnogorski Telekom a.d. Podgorica

Predmet: Zahtjev za uvid i kopiranje dokumentacije

Datum: 19.12.2013. godine

Poštovani,

Obraćamo Vam se sa molbom da nam dozvolite da ostvarimo uvid, kao i da kopiramo dokumentaciju koja se odnosi:

- na JPPTT i njegovu podjelu na Telekom Crne Gore (pravni prethodnik Crnogorskog Telekoma a.d.) i Poštu Crne Gore - period 1998, 1999. godina,
- na transformaciju Telekoma Crne Gore iz javnog u dioničarsko društvo - period 1998, 1999. godina (uključujući popis imovine, procjene imovine, spisak nepokretnosti),
- na period pred i poslije privatizacije Telekoma Crne Gore - period 2004, 2005 i 2006. godina (uključujući popis imovine, procjene imovine, spisak nepokretnosti),

Navedena dokumentacija nam je neophodna radi dobijanja saglasnosti Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte za upis prava svojine nad zemljištima koja su u vlasništvu Crnogorskog Telekoma a.d. nad kojim je do sad bilo upisano pravo korišćenja, a saglasno članu 419 Zakona o svojinsko – pravnim odnosima.

Crnogorski Telekom će snositi sve troškove (kopiranja, ovjeru i dr.) koji se odnose na pribavljanje tražene dokumentacije.

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama možete se obratiti Djurović Pavlu, mob. 067240239 (pavle.djurovic@telekom.me), Radmila Raicevic, mob. 067817117(radmila.raicevic@telekom.me).

Hvala unaprijed!

Srdačan pozdrav,

Pavle Djurović

Djurovic Pavle,

Direktor pravnih poslova i sekretar društva: 





Crnogorski Telekom
A.D.
Broj/ 07-32974
Podgorica, 12.12.2013

PODIJELI DOŽIVLJAJ.

Poreska uprava Crne Gore

Centralni registar privrednih subjekata Poreske uprave

n/r Direktora

Crna Gora
PORESKA UPRAVA
SEKTOR ZA USLUGE I REGISTRACIJU
ODSJEC ZA CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
Broj 12024
Podgorica, 12.12.2013 god.

Pošiljalac: Crnogorski Telekom a.d. Podgorica

Predmet: Dopis za dostavljanje dokumentacije

Datum: 12.12.2013. godine

Poštovani,

Obraćamo Vam se sa molbom da nam, ukoliko raspolazete sa istom, dostavite dokumentaciju koja se odnosi na podjelu JP PTT na Telekom Crne Gore (pravni prethodnik Crnogorskog Telekoma a.d.) i Poštu Crne Gore, kao i raspoloživu dokumentaciju koja se odnosila na transformaciju Telekoma Crne Gore iz javnog u dioničarsko društvo - period 1998 ili 1999 godine.

Naime, Crnogorski Telekom a.d. je, saglasno članu 419 Zakona o svojinsko - pravnim odnosima, pokrenuo postupak upisa prava svojine nad zemljištima koja su u vlasništvu Crnogorskog Telekoma a.d., a nad kojim je do sad bilo upisano pravo korišćenja. Dopisom od 06.12.2013. godine obratili smo se za navedenu dokumentaciju Ministarstvu ekonomije, koje je preuzelo dokumentaciju Agencije za prestrukturiranje privrede koja je obavljala stručne poslove za potrebe Savjeta za privatizaciju Vlade Crne Gore, ali su nas isti obavijestili da se za navedenu dokumentaciju obratimo Centralnom registru privrednih subjekata Poreske uprave, jer istu Ministarstvo ne posjeduje.

Stoga Vas molimo da provjerite i da nam pomognete da obezjedimo navedenu dokumentaciju. Telekom će snositi sve troškove (kopiranja, ovjeru i dr.) koji se odnose na pribavljanje tražene dokumentacije.


U slučaju potrebe za dodatnim informacijama možete se obratiti Djurović Pavlu, mob. 067240239 (pavle.djurovic@telekom.me), Radmila Raicevic, mob. 067817117 (radmila.raicevic@telekom.me).

Hvala unaprijed!

Srdačan pozdrav,

Djurović Pavle

Djurović Pavle,
Direktor pravnih poslova i sekretar društva



Djurović Pavle

*U složenom ylang
gora 21. XII 2013, u kome su
- Ogrupa o posipovanju i
28. 12. 1998
- Branka Anđić x 3
31. 12. 1998
- Ogrupa o svednom ispitivanju
11. 11. 1997
- Ogrupa o svednom JPPT na
28. 10. 1998
- Ogrupa o svednom u svednom
20. 12. 1992
- Ogrupa o svednom u svednom
19. 11. 1992*

Telekom

4 - 0000 618/001

INSTITUT RAČUNOVOĐA I REVIZORA CRNE GORE

05-184

Podgorica, 4. 12. 2003 god



INSTITUT RAČUNOVOĐA I REVIZORA CRNE GORE

INSTITUTE OF ACCOUNTANTS AND AUDITORS OF MONTENEGRO

Privredni sud
n/r g-dina Dragana Rakočevića
Podgorica

81000 Podgorica, Malo Brdo,
Momišići "A", N-3-N-4
telefoni: (081) 227-754; 227-753
Tel/fax: (081) 227-708
E-mail: irreg@irreg.cg.yu
Žiro račun: 55105-603-6-10836
CBCG-PP Podgorica
Podgorica, 4. 12. 2003. godine

Obavještenje

u vezi sa predajom finansijskih iskaza CRPS

Na ovaj način Vas molimo da nam dostavite spisak pravnih lica (po pojedinim oblicima organizovanja) koja su predala finansijske iskaze (na dan 30.06.2003.godine), posebno onih koji su predali izvještaj revizora, kako bi mogli da damo kompletan izvještaj o vršenju javnih ovlašćenja, u skladu sa čl. 19 Zakona o računovodstvu i reviziji.

Posebno nas interesuju revizorski izvještaji potpisani od strane revizorske kuće "Pricewaterhouse".

Ovim putem Vam, u skladu sa članom 17 Zakona o računovodstvu i reviziji ("Sl.list RCG" br. 6/02) Uputstvom o obavljanju revizorskih poslova ("Sl.list RCG" br 59/02) i Politikom registracije javne prakse ("Sl.list RCG" br 70/02, 22/03), želimo da preduprijedimo neregularnosti u vršenju poslova revizije.

Sve u cilju omogućavanja sprovođenja nadzora nad poslovima revizije u Crnoj Gori.

Dostavljeno: Ministarstvu finansija



Glavni direktor IRRCG
dr Zoran Todorović

1.03.БМ

29.03.2007

3.5. и 8^е

ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ПРИВРЕДНОГ СУДА

Подгорица

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Прихваћено из руке _____ преко поште _____

дата 27.04.2007 Предста на териту дана _____

препоручено даке _____

Број _____ Број пријаве _____ Платом, Теме БУР _____

Молим да ми се одобри разгледање и фотокопирање регистарских списа Црногорског телекома а.д. Подгорица - ТК Центар Бар.

Прилог: - признаница о уплати таксе.

Адв. Војислав М. Ђуришић

АДВОКАТ

ВОЈИСЛАВ М. ЂУРИШИЋ

ПОДГОРИЦА

Извршено укуп,
03.05.2007!
[Signature]

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено из руке _____ преко поште _____

дана 30.06.05 прегато на плату дана _____

прегоричено дана _____

број _____ прегато на плату дана _____

Izvještaj o poslovanju za 2004. godinu

4-0000618/05

Februar, 2005. godine

SADRŽAJ

1.	REZIME	3
2.	MAKROEKONOMSKA SITUACIJA I TRŽIŠTE TELEKOMUNIKACIJA	5
2.1	Tržište telekomunikacija u 2004. godini	5
2.2	Regulacija tržišta	5
2.3	Odnosi sa međunarodnim operatorima	6
3.	VLASNIČKA I ORGANIZACIONA STRUKTURA KOMPANIJE	7
3.1	Telekom grupa	7
3.2	Vlasnička struktura Telekom CG	8
3.3	Organizaciona struktura kompanije	9
4.	TELEKOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURA I KAPACITETI	10
4.1	Instalirani kapaciteti	10
4.2	Korisnička baza	10
5.	RAZVOJ INFRASTRUKTURE I INVESTICIJE	12
5.1	Komutacioni sistemi i pristupne mreže	12
5.2	Informatičke tehnologije	12
5.2.1	FIS - SAP	13
5.2.2	MIPnet (Montenegrin IP Network)	13
5.2.3	Billing	13
5.2.4	GIS (Geografski informacioni sistem)	13
5.3	Kapitalna ulaganja (CAPEX)	13
5.4	Održavanje sistema	14
6.	PRODAJA USLUGA	16
6.1	Ostvareni obim saobraćaja	16
6.1.1	Međunarodni saobraćaj	16
6.2	Ostali servisi	17
6.2.1	ISDN	17
6.2.2	Govorni automati (Voice machines)	17
6.2.3	Dodatne usluge (Value added services)	18
6.2.4	MIPnet	18
6.2.5	Iznajmljeni kapaciteti	18
6.3	Analiza usluga	19
6.3.1	ADSL	19
6.4	Promocija	19
6.5	Kanali distribucije	19
6.6	Briga o korisnicima (Customer care)	20
7.	KADROVSKI RESURSI	20
7.1	Obuka	21
7.1.1	Stambena politika	22
8.	OSTALI PROJEKTI I AKTIVNOSTI	22
8.1	Upravljanje sistemom kvaliteta (QMS)	22
9.	FINANSIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA	23
10.	PRILOZI	24

1 REZIME

Izveštaj o poslovanju za 2004. godinu predstavlja uslove i ambijent poslovanja kompanije u 2004. godini, kao i rezultate ostvarene tokom ove poslovne godine.

Telekom Crne Gore (u daljem tekstu Telekom CG) je poslovao u složenim ekonomskim uslovima koje je karakterisala, prije svega, potpuna liberalizacija tržišta fiksne telefonije. Tokom 2004. godine došlo je do preuzimanja dijela saobraćaja od strane mobilnih operatera. Uprkos stagnaciji privredne aktivnosti i pada životnog standarda korisnika telekomunikacionih usluga, Telekom CG je uspio da ublaži negativne efekte prve godine pune liberalizacije i ostvario pozitivne finansijske rezultate. Pritom, kompanija je uspjela da stalno investira u razvoj i prati savremena tehnološka dostignuća iz oblasti telekomunikacija.

Sagledavajući ostvarene rezultate dolazimo do slijedećih zaključaka:

- o Na dan 31.12.2004. godine u saobraćaj je bilo uključeno 182.846 telefonskih pretplatnika, što je blizu 4.000 pretplatnika manje u odnosu na 31.12.2003. godine. Saobraćaj posmatran kroz potrošnju telefonskih impulsa ostvaren je u obimu manjem za oko 2,5%.
- o Ukupni prihodi 2004. iznose 72.895.492 € i manji su za oko 2,8% od prošlogodišnjih. Ukupni rashodi veći su za oko 11,3% i iznose 63.324.285 €. Krajnji ishod ovakvih kretanja je neto profit koji po odbitku poreza iznosi 9.659.999 €.
- o Investicijama u telekomunikacionu infrastrukturu sistem Telekoma postigao je gotovo potpunu digitalizaciju (99,84%), povećan je kvalitet odvijanja telekomunikacionog saobraćaja i stvoreni su preduslovi za pružanje širokog spektra visokokvalitetnih usluga.

Pregled ostvarenja najvažnijih pokazatelja poslovanja u 2004. godini dat je u tabeli:

	Ostvareno u 2004.	Ostvareno u 2003.	Odstupanje
Poslovni prihodi	69.207.725	72.062.791	-4,0%
EBITDA	14.678.748	22.788.589	-35,6%
EBITDA-stopa	21,21%	31,62%	-32,9%
Neto dobit po zaposlenom	8.249	14.283	-42,2%
Broj linija po zaposlenom	156	148	5,4%

Tokom 2004. godine vođeno su aktivnosti u cilju prilagođavanja kompanije za poslovanje na liberalizovanom tržištu, unutrašnjeg prestrukturiranja i priprema za buduću privatizaciju. To su bile slijedeće aktivnosti:

- o Kompanija ulazi u internet biznis, kupovinom većinskog udjela u Internetu Crne Gore, u februaru 2004. godine;
- o Završen je projekat instalacije MIPnet (MPLS) mreže i sredinom godine ovaj servis je ponuđen klijentima, tj. počeo je sa komercijalnim radom;
- o Osnovan je Servisni centar «E-mon» za elektronsko poslovanje, u saradnji sa partnerskom firmom Pexim Solutions iz Beograda;
- o Završen je projekat implementacije novog Billing sistema «Tytan» u saradnji sa kompanijom Comarch, čija je produkcija startovala početkom 2005. godine;

- o Realizovan je projekat uvođenja dva dodatna modula u SAP sistemu: za Investicije i za održavanje, čime je zaokružen integralni informacijski sistem za podršku poslovanja;
- o Urađen je pilot projekat za uvođenje GIS-a (geografski informacijski sistem) za potrebe kvalitetnog praćenja iskorisćenosti kapaciteta;
- o Odbor direktora Telekoma CG usvojio je dugoročnu strategiju rebalansa tarifa i prvi korak izmjene tarifa za telekomunikacione usluge, koji je primijenjen u decembru 2004. godine;
- o Završene su pripreme za uvođenje ADSL servisa u komercijalnu upotrebu koja je planirana za početak 2005. godine;
- o Aktivnim marketing kampanjama tokom 2004. godine afirmisane su tzv. Dodatne usluge Telekoma i nastavljeno je sa kampanjom prodaje ISDN paketa;
- o Potpisani su novi interkonekcionni ugovori sa Telekomom Srbije, ProMonteom, Monetom i 16 međunarodnih operatera;
- o Urađena je Referentna Interkonekciona Ponuda (RIP) i dobijena saglasnost Agencije za telekomunikacije RCG da se zvanično objavi;
- o Otvoren je prvi «show room» Telekom grupe pod nazivom Planet@ Telekom, kao novi servisni brand, i izvršene su pripreme za otvaranje još nekoliko ovakvih objekata na teritoriji Crne Gore;
- o Unaprijedjena je mreža prodaje Telekoma CG, imenovani Account menadžeri, održana obuka uz saradnju sa spoljnim konsulatantima;
- o Nastavljeno je sa rješavanjem stambenih problema zaposlenih u kompaniji i izvršene su dvije raspodjele stambenih kredita.

U skladu sa dosadašnjom praksom, kompanija je pružala podršku razvoju društva kroz saradnju sa Univerzitetom Crne Gore, partnersku saradnju sa sportskim klubovima, i pomoć institucijama i pojedincima kojima je pomoć bila neophodna.

2 MAKROEKONOMSKA SITUACIJA I TRŽIŠTE TELEKOMUNIKACIJA

Crna Gora je u procesu ukupne tranzicije, ubrzane privatizacije i implementacije ekonomskih pravila razvijenih zemalja Evropske Unije. Uprkos laganom ekonomskom rastu, BNP per capita je i dalje daleko ispod nivoa susjednih zemalja.

Prema poslednjim analizama, oko 2.4% prihoda domaćinstava se troši na telekomunikacione usluge, što je približno zemljama EU gdje ovo učešće iznosi 2.9%. Iako se uprkos niskom životnom standardu stanovništva izdvajaju velika sredstva za telefonsku komunikaciju, treba imati na umu da se veći dio ovih izdataka odnosi na mobilne komunikacije, što nameće Telekomu CG težak zadatak pozicioniranja u odnosu na konkurenciju. Kompanija ProMonte učestvuje sa oko 35% u ukupnim prihodima od telekomunikacija u Crnoj Gori.

2.1 Tržište telekomunikacija u 2004. godini

Na tržištu telekomunikacija u Crnoj Gori trenutno posluju jedan fiksni operator i dva GSM provajdera.

Shodno trendu u telekomunikacijama poslednjih godina, tokom 2004. godine uočen je ozbiljniji trend smanjenja korisnika fiksne telefonije, uz konstantan rast i popularnost korisnika mobilne telefonije. ProMonte je u decembru 2004. god. imao 278.549 korisnika, a Monet 205.217, tako da procijenjena penetracija mobilne telefonije na kraju 2004. godine iznosi oko 71,5%¹.

Na tržištu Crne Gore trenutno posluju dva internet provajdera: Internet Crna Gora i MontSky. Internet CG je dominantan operator i ima oko 95% udjela na tržištu. Na kraju 2004. godine Internet CG je imao oko 50.000 dial-up korisnika, a MontSky oko 3.500.

Tržište fiksne telefonije je liberalizovano od januara 2004. godine, čime se omogućava ulazak novih konkurenata, sa kojima će Telekom CG biti prinuđen da se takmiči. Telekom CG osjeća pritisak konkurencije, prije svega kroz efekat supstitucije mobilne telefonije, zbog čega je kompanija i izvršila postepenu preorijentaciju na pružanje ostalih servisa (MIPnet, Računarske mreže, VAS).

U februaru 2004. godine Telekom CG ulazi u IP tehnologiju, čime je stvorena kompaktna telekom grupacija (Monet i Internet CG), da bi se zaokružila i ojačala liderska pozicija kompanije na tržištu.

Kao zajednička investicija Telekoma CG i informatičke kompanije **Pexim Solutions** iz Beograda, krajem decembra je osnovan Servisni centar za elektronsko poslovanje «**E-mon**». Misija servisnog centra je da obezbijedi servise elektronskog poslovanja privredi i stanovništvu na teritoriji Crne Gore u bilo koje vrijeme i sa bilo kojeg mjesta.

Realizacijom ovih projekata Telekom potvrđuje svoju tržišnu orijentaciju i spremnost da odgovori izazovima modernog poslovanja i slobodnog tržišta

2.2 Regulacija tržišta

Tranzicioni proces u kojem se nalazi Crna Gora se, u velikom dijelu, odnosi i na izmjene zakonskih propisa koji regulišu telekomunikacionu oblast. Telekom CG aktivno učestvuje u kreiranju novog Zakona o telekomunikacijama, koji će biti sastavljen u skladu sa najnovijim primijenljivim Direktivama EU, trudeći se da maksimalno zaštiti interese kompanije.

¹ (Izvor: oficijalni sajt Agencije za telekomunikacije)

Agencija za Telekomunikacije, kao nezavisno regulatorno tijelo, reguliše tržište telekomunikacija u Crnoj Gori, a samim tim utiče i na cjenovnu politiku operatora. Cilj Agencije je promoviranje konkurencije na tržištu; i shodno tome je usmjereno njeno djelovanje kako bi se omogućio lakši pristup mreži Telekoma CG za sve zainteresovane potencijalne konkurente. Telekom CG je, na osnovu zahtjeva Agencije, izradio RIP (Referentnu Interkonekcionu Ponudu), za koju je data saglasnost da se zvanično objavi.

U 2004. godini, Agencija za telekomunikacije i Agencija za radiodifuziju su izradile niz podzakonskih akata iz oblasti telekomunikacija, između ostalog i Pravilnik o tarifama javnih telekomunikacionih servisa. Izmjena zakonskih propisa iz oblasti telekomunikacija nužno proizvodi izmjene i u opštim aktima kompanije, koji se odnose na: tarifnu politiku, radne odnose, interkonekzione ponude i ugovore, Pravilnik o zaštiti korisnika i ostala akta koja regulišu odnose između kompanije i drugih operatora.

Tokom 2004. godine sa Agencijom za radiodifuziju sklopljen je ugovor o prikupljanju radiodifuzne pretplate preko našeg sistema naplate telefonskih računa. Naplata radiodifuzne pretplate preko telefonskih računa ograničava domete cjenovne politike kompanije, zbog problema razumijevanja naših pretplatnika da se radi o prihodu Telekoma, a ne Agencije za radio-difuziju.

2.3 Odnosi sa međunarodnim operatorima

Od 01. oktobra 2004. godine, ukinut je tzv. tradicionalni tranzit, odnosno, sav međunarodni saobraćaj, koji se u polazu i dolazu usmjerava po direktnim vodovima, obračunava se samo preko operatora sa kojima TCG ima uspostavljene direktne vodove.


Trenutno, Telekom Crne Gore ima direktne međunarodne vodove i obračun telefonskog saobraćaja sa slijedećim operatorima: Telekom Italija, Swisscom-Švajcarska, Telekom Austrija, Belgacom, T-Systems-Njemačka, Telekom Slovenije, Hrvatski Telekom, OTEGlobe-Grčka, BH Telekom, Telekom Srpske, Albtelecom, Makedonski Telekomunikaciji i Telekom Srbija.

3 VLASNIČKA I ORGANIZACIONA STRUKTURA KOMPANIJE

3.1 Telekom grupa

Telekom CG je vodeći operator u oblasti telekomunikacija na području Republike Crne Gore. Djelatnost kompanije obuhvata održavanje i eksploataciju telekomunikacionog sistema na području Crne Gore, razvoj telekomunikacionih tehnologija i obezbjeđivanje telekomunikacionih usluga korisnicima. Telekom CG, kao lider na tržištu fiksne telefonije, osnivač je i vlasnik više kompanija iz oblasti telekomunikacija.

Danas je Telekom CG kompanija koja okuplja telekom grupu, tj. kompanije povezane vlasnički i tehnološki u cilju praćenja razvoja telekomunikacionog biznisa na tržištu Crne Gore.



Telekom CG je osnivač i vlasnik Moneta d.o.o. Monet je crnogorski operator mobilne telefonije, čija pokrivenost mreže iznosi 98%. Monet je moderna kompanija sa oko 130 zaposlenih i 205.217 klijenata.

Internet CG je prvi crnogorski ISP (Internet Service Provider). Trenutno se procjenjuje da ima preko 50,000 dial up korisnika sa trendom stalnog uvećanja. Osnovni pravci poslovanja su ponuda novih kvalitetnih sadržaja na Internetu kao i stalna nadogradnja infrastrukture koja će podržati sve planirane servise. U februaru 2004. godine, Telekom CG kupuje udio od dodatnih 60% vlasništva u ovoj firmi.

Montenegro Card d.o.o. predstavlja zajedničko ulaganje sa kompanijom Hellaskom iz Grčke. Telekom CG je na ovu kompaniju prenio pravo pružanja servisa javnih fiksnih telefonskih govornica. Ova kompanija ima u funkciji oko 250 javnih telefonskih govornica, instaliranih u većim gradovima. Tokom ljetnje turističke sezone, njihov broj se udvostručl.


3.2 Vlasnička struktura Telekoma CG

Vlasnička struktura kompanije na dan 31.12. 2004. godine, prema podacima iz Centralne Depozitarne Agencije, je slijedeća:

Vlasnik/ći	Broj akcija	% vlasništva
Vlada RCG	24.166.628	51,12%
HLT Fond	2.992.932	6,33%
Euro fond	1.580.588	3,34%
Atlasmont	1.558.451	3,30%
Trend	1.345.951	2,85%
Moneta	1.159.836	2,45%
MIG	876.651	1,85%
Ostala pravna lica	1.029.471	2,18%
Građani, zaposleni	12.563.432	26,58%
SVEGA:	47.273.940	100,00%

Ukupan broj akcionara (uključujući Vladu, privatizacione fondove i ostale institucije i firme kojih je 17), na dan 31. 12. 2004., je iznosio oko 10.000.

Trgovinom akcijama Telekoma Crne Gore a.d., na berzanskom tržištu, ostvaren je promet od 5,8 mil.€, što čini 24,3% u ukupnom prometu berze, odnosno 28% u prometu običnim akcijama. Preko 37% prošlogodišnjeg prometa sa akcijama Telekoma i 24% ukupnog broja poslova realizovano je u oktobru. Cijena akcija zabilježila je prethodne godine rast od 134%, tj. sa 0,8511 na 2 €, koliko je iznosila prosječna cijena zadnjeg dana trgovine. Maksimalnu vrijednost akcija Telekoma je dostigla 12. oktobra, kada je iznosila 2,6546 €¹.



¹ Izvor: NEX Montenegro Berza

Shodno Planu privatizacije Vlade RCG, tokom 2004. godine izvršene su obimne pripreme za proces privatizacije.

Vlada Republike Crne Gore je 19.10. 2004. godine raspisala međunarodni javni tender za prodaju 51,1204% akcijskog kapitala Telekoma CG. Za kupovinu akcija prijavile su se slijedeće kompanije: Matav (Mađar Telekom), Telekom Slovenije, Telekom Srbija, Mobilcom Austria i Western Wireless-SAD.

Odlukom Savjeta za privatizaciju, a na osnovu tenderskih pravila i kriterijuma vrednovanja, za najpovoljnijeg ponuđača odabrana je kompanija MATAV, sa kojom se ušlo u pregovore oko zaključivanja kupo-prodajnog ugovora.

3.3 Organizaciona struktura kompanije

Kompanija obavlja svoju djelatnost preko osnovnih i zajedničkih poslovnih funkcija. Osnovne poslovne funkcije obavljaju se preko 21 TK centra, organizovanih prema geografskom principu i dvije specijalizovane poslovne jedinice: Magistralni TK centar i Centar govornih usluga.

Zajedničke poslovne funkcije obavljaju se preko:

- Sektora održavanja telekomunikacionih mreža;
- Sektora razvoja, investicija i konsaltinga;
- Sektora odnosa sa operatorima i drugim korisnicima;
- Sektora finansija i ekonomike;
- Sektora za informacione tehnologije i servise;
- Sektora nabavke i logistike;
- Sektora marketinga;
- Sektora prodaje;
- Sektora pravnih poslova i kadrovskih resursa.

Postojeća organizaciona struktura Telekoma CG ne odgovara izmijenjenoj strategiji razvoja, preorijentaciji na tržišno poslovanje i fokusiranje na klijenta. Projekat nove organizacione strukture je jedan od ključnih projekata, jer se njime dovršava proces unutrašnjeg restrukturiranja i modernog upravljanja kompanijom.

Neophodno je dalje kadrovsko jačanje Sektora marketinga i Sektora prodaje u cilju orijentacije na klijenta i promocije novih tehnologija i servisa. U cilju unaprijeđenja kontrole i revizije poslovanja sa revizorskom kućom PriceWaterHauseCoopers uradena je I faza uvođenja Interne revizije, a u toku 2005. godine planirano je formiranje Odjeljenja Interne revizije čime će kompanija dobiti i mogućnost interne kontrole poslovanja.

4 TELEKOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURA I KAPACITETI

4.1 Instalirani kapaciteti

Na kraju 2004. godine instalirani kapacitet je iznosio 244.775 PSTN priključaka, tako da njihova iskorišćenost iznosi oko 75,4%. Iskorišćenost ISDN BA priključaka iznosi oko 49,8%, a ISDN PRA 22%. Struktura instaliranih priključaka prikazana je u slijedećoj tabeli:

	2003. god.	2004. god.	rast/pad
Digitalni PSTN	243.090	240.405	3.425
Analogni PSTN	885	3.735	-2.850
Ukupno PSTN	244.775	244.200	575
ISDN BRA	9.355	7.641	1.714
ISDN PRA	291	278	13

Kao što se vidi iz priložene tabele, u protekloj godini je vršena zamjena zastarijelih analognih priključaka i povećavan kapacitet digitalnih i ISDN priključaka.

Investiciona ulaganja su obustavljena u maju, obzirom na pripremu tendera za prodaju većinskog paketa akcija Telekoma. Nakon toga, sva dodatna investiciona ulaganja i projekti ređeni su uz odobrenje Savjeta za privatizaciju.

4.2 Korisnička baza

Na dan 31.12.2004. godine 182.846 pretplatnika je bilo uključeno u saobraćaj. U ovaj broj su uračunati i ISDN pretplatnici (5.128). Stanje u odnosu na prethodnu godinu prikazano je u slijedećoj tabeli:

	31.12.2004.	31.12.2003.	rast/pad.
PSTN Pravna lica	19.971	19.858	113
PSTN Fizička lica	157.747	164.369	-6.622
PSTN pretplatnici	177.718	184.227	-6.509
ISDN-BA	5.061	2.576	2.485
ISDN-PRA	67	41	26
Ukupno pretplatnika	182.846	186.844	-3.998

Fizička lica čine oko 86,3% ukupnog broja pretplatnika dok se ostatak odnosi na pravna lica. U broju pretplatnika sadržani su PSTN i ISDN pretplatnici.

U posljednje dvije godine uočen je trend smanjivanja ukupnog broja pretplatnika. Smanjivanje broja telefonskih (PSTN) priključaka djelimično nastaje zbog prelaska jednog broja korisnika sa dosadašnjih klasičnih telefonskih linija na bazne ISDN uređaje. Tokom 2004. godine taj broj je iznosio blizu 2.500 pretplatnika. Međutim, osnovni razlog smanjenja broja pretplatnika je uticaj konkurencije i rastuća penetracija u mobilnoj telefoniji, kao i činjenica da mjesečnim akcijama isključenja pretplatnika sa mreže zbog neplaćanja računa uvijek postoji određeni broj koji je privremeno isključen.

Iznajmljene linije

Broj korisnika iznajmljenih linija je u stalnom porastu. Na dan 31. 12. 2004. godine, Telekom CG je imao 219 iznajmljenih linija. Sledeći tabelarni pregled pokazuje strukturu i vrstu iznajmljenih kapaciteta:

Vrste vodova (kapaciteti)	Mjesni vodovi	Međumjesni vodovi	Međunarodni vodovi
Analogni (< 64 kb/s)	48	31	4
Digitalni (64 kb/s)	7	27	
Digitalni (128 kb/s)	3	8	
Digitalni (256 kb/s)	1		
Digitalni (2 Mb/s)	10	41	
Digitalni (8 Mb/s)		1	
Digitalni (34Mb/s)		7	
Digitalni (155 Mb/s)	3		
Semi-permanentne veze	6	22	
Ukupno	78	137	4


5 RAZVOJ INFRASTRUKTURE I INVESTICIJE

5.1 Komutacioni sistemi i pristupne mreže

Krajem 2004. godine instalirani kapaciteti iznose 244.775 PSTN, 9.355 ISDN BRA i 291 ISDN PRA priključaka. Od ukupnog kapaciteta PSTN-a analognih je 885, što čini oko 0,1% ukupnog instaliranog kapaciteta.

Trenutno je u funkciji 6.801 dvojničkih priključaka, što čini 4,3% ukupno uključenih PSTN, koji su uglavnom povezani na komutacioni sistem SI2000 (mali procenat je povezan na ARK). Eliminacija dvojničkih priključaka kreće se brže od planirane dinamike.

Stepen digitalizacije je u stalnom porastu i na kraju godine dostiže 99,84% zahvaljujući uvedenoj platformi AXE Lokal 7.2 u Podgorici, Baru i Ulcinju, jedinstvenoj platformi (Lokal 6) u ostalim AXE jezgrima i jedinstvenoj platformi (VS aplikacija) u SI jezgrima. Potpuna digitalizacija i modernizacija mreže omogućiće da svi kapaciteti zadovolje potrebe za velikim brzinama protoka koje zahtjevaju današnji telekomunikacioni servis.



U 2004. godini nastavljena je izgradnja i rekonstrukcija pristupnih mreža. Razvoj pristupnih mreža bazirao se na decentralizaciji komutacija i gradnji izdvojenih pretplatničkih stopena. Pristupne mreže se grade sa kablovima novijih generacija sa kablovskom kanalizacijom, dimenzionisanom da svakom značajnom subjektu na tom području može obezbijediti pristup po kablovima sa optičkim vlaknima. Rekonstrukcija i izgradnja pristupnih mreža u 2004. godini rađena je u Podgorici, Herceg Novom, Baru i Nikšiću. Zahvaljujući modernizaciji komutacija i pristupnih mreža, ISDN priključci se realizuju u svim TK centrima.

Na istom principu nastaviće se sa modernizacijom i izgradnjom novih mreža za pristup. Sve ove investicione aktivnosti su praćene izradom feasibility studija koje pokazuju isplativost pojedinih investicionih zahvata.

U optičkoj »backbone« mreži završena je realizacija optičkog spojnog puta Herceg Novi-Sitnica, u cilju povezivanja sa Republikom Srpskom. Takođe je realizovana rekonstrukcija optičkog spojnog puta Herceg Novi – Kotor, dionica Dobrota – Kamenari.

5.2 Informatičke tehnologije

U 2004. godini izvršeno je značajno unaprijeđenje stepena informatizacije kompanije, a u narednom periodu se očekuju i uvođenja novih IP orijentisanih servisa koji bi bili ponuđeni poslovnim i rezidencijalnim korisnicima. Urađeno je više velikih projekata veoma važnih za unapredjenje poslovanja kompanije, razvoj novih servisa i kvalitetniju brigu o korisnicima.

	Capex u 2004. (u €)
Objekti	2.288.404
Mreže	4.759.790
Komutacije	1.302.233
Billing	1.030.104
Napajanje	33.035
Prenos	344.274
SAP	384.915
MIPnet	410.495
Ukupno	10.553.251

Oko 45% sredstava je uloženo u rekonstrukciju i izgradnju pristupnih mreža u Podgorici, Herceg Novom, Baru i Nikšiću, a oko 22% sredstava uloženo je u građevinske objekte, od čega najviše na novu poslovnu zgradu Telekoma CG. Vršena je rekonstrukcija i adaptacija zgrada TKC Danilovgrad, Magistralnog TKC, TKC Ulcinj, Bijelo Polje, Berane, Nikšić i Budva.

Ulaganja u informatičke tehnologije (Billing, SAP, MIPnet) čine oko 17,3% ukupnih investicija u 2004. godini. Projekat uvođenja novog billinga završen je krajem godine i od 01.01.2005. pušten u produkciju. Implementacija SAP modula izvršiće se početkom 2005. godine, čime će biti zaokružen finansijski informacioni sistem.

Sredstva za finansiranje kapitalnih ulaganja najvećim dijelom su obezbjeđena iz sopstvenih sredstava, a dijelom iz finansijskog kredita Montenegro banke namijenjenog za Billing sistem, u iznosu od 1,3 mil. €.

5.4 Održavanje sistema

Sistemi prenosa i komutacioni sistemi, koji predstavljaju osnovu pouzdanosti rada čitavog sistema, dodatno su ojačani u 2004. godini implementacijom nove opreme u dijelu komutacionih sistema.

Problemi koji su bili uočeni tokom 2003. godine, na koje je Telekom mogao uticati, su eliminisani ili je značajno umanjeno njihov efekat. Zbog preventivnog djelovanja izvršeno je izmještanje optičke infrastrukture na dvijema lokacijama u ukupnoj dužini većoj od 2 km, čime su spriječeni eventualni problemi u korišćenju tih djelova infrastrukture.

Uzroci otežanog rada i prekida u radu pojedinih segmenata u sistemu u najvećoj mjeri bili su :

- Nestabilnost u funkcionisanju elektroenergetskog sistema Elektroprivrede Crne Gore, koja je bila još izraženija u 2004. godini, a kao rezultat takvog stanja, u ovoj godini se broj ispada u elektrodistributivnoj mreži povećao za preko 50 % u odnosu na 2003. godinu. Zbog toga su uslovi, u kojima funkcionišu sistemi napajanja u Telekomu Crne Gore, u značajnoj mjeri lošiji nego prethodnih godina.
- Nestručno izvođenje građevinskih radova, koji se izvode u blizini Infrastrukturnih objekata Telekoma CG, čime se izazivaju nepotrebne štete na telekomunikacionoj infrastrukturi.

Stručne službe Telekoma CG su upozorenjima i molbama pokušale preduprijeti nastajanje mogućih prekida, ali nije bilo dovoljno želje izvođača radova, investitora, opštinskih struktura, kao i republičkih struktura zaduženih za kontrolu u ovim oblastima, za sprječavanje i prevazilaženje eventualnih problema. Na lokalnom nivou problemi koji nastaju imaju istovjetne uzroke kao i na nivou cijelog sistema.

Da bi se prevazišli problemi u elektrodistributivnoj mreži, ugrađena je nova trafostanica u objektu Magistralnog TK centra sa ciljem da se obezbijedi što kvalitetnije napajanje ovog objekta od izuzetne važnosti za Telekom Crne Gore.

Pojedinačne smetnje koje nastaju na pretplatničkim linijama dijelom su posljedica neovlašćenih građevinskih radova, radova na instalacijama u stambenim objektima prilikom uvođenja interfona i drugih sistema komunikacije u stambenim zgradama.

Kako bi se skratili rokovi za otklanjanje smetnji i pružila kvalitetnija usluga pretplatnicima, u svim TK centrima je uveden dvosmjenski rad u službama koje komuniciraju sa strankama, u vremenskom intervalu od 07 do 21h. Broj smetnji smanjen je za oko 11% u odnosu na 2003. godinu, a vrijeme otklanjanja smetnji od trenutka prijavljivanja do trenutka otklanjanja je na približno istom nivou.

Krajem 2004. godine, okončan je rad na implementaciji SAP modula za održavanje (PM modul), što bi trebalo da doprinese efikasnijem radu u održavanju sistema, bolji pregled i analizu utrošenih sredstava, kao i očekivanu racionalizaciju utrošaka.

U 2004. godini, napravljen je značajan napor kako bi se umanjili negativni uticaji okolnih sistema na normalno funkcionisanje Telekoma CG i kako bi usluge koje se pružaju korisnicima bile pravovremene i kvalitetnije.

6 PRODAJA USLUGA

6.1 Ostvareni obim saobraćaja

Telefonski saobraćaj u 2004. godini, zabilježio je smanjenje od 2,5% u odnosu na prethodnu godinu. Ostvaren je slijedeći obim saobraćaja po vrsti pretplatnika:

	Impulsi u hiljadama			Prosjek po pretplatniku
	2004. god.	2003. god.	Odstupanje	
Pravna lica	1.697.836	1.689.744	0,5%	7.047
Fiz. čka lica	4.325.393	4.485.391	-3,6%	2.203
Ukupno	6.023.229	6.175.135	-2,5%	2.732

Osnovni razlog za pad obima saobraćaja predstavlja smanjen broj pretplatnika fizičkih lica u odnosu na prethodnu godinu, kao i veliki pad saobraćaj u decembru 2004. godine od oko 23% (u odnosu na novembar) kao rezultat rebalansa tarifa i promjene cijena od 01. decembra 2004. godine.

6.1.1 Međunarodni saobraćaj

Telekom Crne Gore je svojom politikom cijena, odnosno ujednačenih terminalnih taksi prema svim međunarodnim operatorima, tokom 2004. godine značajno doprinio povećanju obima i kvaliteta dolaznog međunarodnog saobraćaja, što je rezultiralo povećanjem prihoda.


Međunarodi obračun za period 1991-1997, koji je obavljan preko ZJPTT, je konačno regulisan i usaglašen i korigovan je procenat učešća Telekoma CG u raspodjeli zajedničkog deviznog salda za taj period.

Sa Telekomom Srbija potpisan je Ugovor o međupovezivanju, koji je pored obračuna međusobnog nacionalnog saobraćaja regulisao i obračun međunarodnog saobraćaja koji se odvija preko Telekoma Srbija. Ovaj ugovor je značajno uticao na obim i kvalitet međunarodnog saobraćaja, koji je usmjeravan ka Telekomu Crne Gore preko Telekoma Srbija (MKC Beograd).

6.2 Ostali servisi

6.2.1 ISDN

Korporativna ISDN kampanja koja je počela u junu 2003. godine, u cilju popularizacije ovog visokokvalitetnog servisa, nastavljena je tokom 2004. godine uz novi cjenovnik. Od 17. maja cijene ISDN paketa su niže i to START i BUSINESS paket za 20%, a cijena LUX paketa je niža za 10%, što je održalo dinamiku prodaju ISDN paketa na istom nivou. Slijedeći grafik prikazuje rast ISDN baznih pretplatnika u odnosu na plan:



Sa komercijalnim startom ADSL-a treba očekivati sporiju dinamiku prodaje ISDN-a, a naročito zbog početka pružanja ove usluge samo preko postojećih ISDN pretplatnika (»ADSL over ISDN«).

6.2.2 Govorni automati (Voice machines)

U 2004. godini je bilo nekoliko provajdera raznih servisa putem govornih automata, koji su sa Telekomom CG sklopili ugovore o raspodjeli prihoda. Kod korišćenja govornih automata, uočen je problem naplate pa je u cilju zaštite interesa Telekoma, kao i ravnomjernijeg snošenja rizika naplate ovih prihoda, korigovana dinamika raspodjele prihoda sa provajderima ovih usluga, tako da se slijedi procenat naplate koji Telekom CG ostvaruje prema klijentima. Takođe je korisnicima omogućeno plaćanje u ratama.

Putem govornih automata, koji su u vlasništvu kompanije, pružaju se usluge informativnog, zabavnog i edukativnog karaktera (oglasi, sportski rezultati, vremenska prognoza, redovi vožnje, nagradne igre, muzika, horoskop, kulinarski recepti, pedijatrijski savjeti, akcija „droga nikad“, informacije o bolestima zavisnosti i zaraznim bolestima...). Pored navedenih usluga, koriste se i jednoznačni četvorocifreni brojevi 9xxx i novi servis «free phone» (kod 0800).

Korisnici koda 044 su televizije M3C i Sky Sat, NLO company, Queen.Austro, Utelcom, Radio Adriatik, Radinex i Gras, a koda 045 Phone Collect Partners, Satir, Zlre, Atel, Bel Pagete, Montenegrotrade i Link CGD.

6.2.3 Dodatne usluge (Value added services)

Četiri usluge koje čine «Paket Plus» (identifikacija dolaznih poziva, preusmjeravanje poziva, poziv na čekanju i konferencijska veza), kao i poziv bez biranja i odbijanje dolaznih poziva, predstavljaju usluge koje se nude korisnicima u toku 2004. godine. Ove usluge imaju malo učešće u prihodima kompanije, ali su značajne zbog jačanja odnosa sa korisnicima i kao dodatni prihod, bez ulaganja u postojeće komutacione čvorove (usluga preusmjeravanja poziva je besplatna). Potrebno je promovisati ih da bi se korisnicima omogućilo kvalitetniji servis i povećali prihodi kompanije.

Kupovinu dodatnih usluga moguće je izvršiti i telefonskim putem, besplatnim pozivanjem unificiranog broja za područje čitave Crne Gore, i putem Telekomovog zvaničnog sajta.

Efekti marketinške kampanje (koja je počela krajem marta korišćenjem raznih medija) ogledaju se u povećanju broja korisnika dodatnih usluga. Dodatne usluge u ISDN-BA tehnologiji se koriste besplatno kroz dodjelu paketa ISDN aparata i usluga.

6.2.4 MIPnet

Komercijalna primjena MIPnet-a počela je u junu 2004. godine. U prvoj fazi, namijenjen je prvenstveno pravnim licima, tako da su prve marketing akcije na promovisanju MIPnet-a počele prezentacijom kompanijama - budućim korisnicima ove mreže. Takođe su sprovedene akcije na edukaciji korisnika kroz TV emisije i internet prezentacije. Očekujemo da će 2005. godina biti godina uspješne komercijalizacije ovog servisa.

Do kraja 2004. godine na MIPnet je uključeno 18 klijenata, od kojih pretežno banke (*Atlasmont b., CKB, Euromarket b., Hipotekarna b., Podgorička b. Podgorica, Montenegrobanka ad Podgorica, Komercijalna b., Opportunity b., Nikšićka b, Pljevaljska b. ad*), državne institucije (*Ministarstvo finansija, Uprava carina CG, Poreska uprava, Zavod za zapošljavanje, RCG*), trgovinske (*ERA d.o.o.*) i turističke organizacije (*Montenegro Stars-hotels group*).

6.2.5 Iznajmljeni kapaciteti

U 2004. godini, povećan je broj iznajmljenih kapaciteta u odnosu na 2003. godinu, pri čemu su glavni korisnici GSM operatori, državne institucije, MUP, banke, mediji, osiguravajuća društva, Elektroprivreda CG, internet provajderi i dr.

6.3 Analiza usluga

Iako kompanija pruža širok dijapazon servisa, sam telefonski saobraćaj čini najveći dio prihoda. Međutim, ostali servisi su značajni za jačanje odnosa sa korisnicima i kao dodatni prihod koji će rasti u budućnosti. Prihode od fiksne telefonije treba zadržati na postojećem nivou, a to je moguće jedino kroz uvećanje prihoda od prenosa podataka, što je trend i u svijetu.

Uvećanje internet penetracije u Crnoj Gori i uspostavljanje linkova prema Kosovu i Albaniji otvorili su mogućnost da Telekom CG koristeći postojeće tehničke mogućnosti ponudi **pristup globalnom internetu**, kako domaćim internet provajderima, tako i zainteresovanim firmama u okruženju.

6.3.1 ADSL

U fazi uvođenja je servis ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line), koji u broadband tehnologiji omogućava veoma brzu i efikasnu komunikaciju.

U 2004. godini je raspisan tender za nabavku potrebne opreme. Komercijalizacija ovog servisa, koji stvara pretpostavke za uvođenje drugih IP servisa, očekuje se u 2005. godini. Ponuda ovog servisa znatno će uvećati potrebu za kapacitetima ka globalnom internetu.

6.4 Promocija

Telekom CG je kao kompanija veoma prisutna u medijima, bilo da se radi o novostima objavljenim na zvaničnim sajtovima ili intervjuima i informacijama u dnevnim novinama i specijalističkim mjesečnim magazinama. Kompanija svoju promociju vrši putem TV reklama, radio spotova i outdoor advertising-a. Telekom CG stalno podržava razne manifestacije iz domena informacione tehnologije (npr. Infofest), ali i ostala društvena događanja, a sve u cilju skretanja pažnje javnosti na nove ili poboljšane postojećih servisa i jačanja branda kompanije.

6.5 Kanali distribucije

Sektor prodaje u Telekomu CG je organizovan prema već prepoznatim tržišnim segmentima:

- za Biznis korisnike: Account menadžeri sektora prodaje u Podgorici uz saradnju sa lokalnim TK centrima;
- za Rezidencijalne korisnike, reorganizovane službe za pretplatničke odnose u lokalnim TK centrima;
- za Državni sektor: Account menadžeri.

Sa početkom ISDN kampanje osmišljeni su novi kanali distribucije. Kupovinu ISDN-a moguće je izvršiti elektronskim putem, odnosno putem web sajta kompanije i telefonskim putem.

Radi se na usavršavanju call centra, čime će korisnici dobiti mogućnost kupovine ostalih usluga telefonskim putem. Za sada je nekoliko zaposlenih u Centru govornih usluga prošlo treninge kako bi korisnici sa teritorije čitave Crne Gore blanjem unificiranih brojeva za ovo područje mogli da osim dobijanja informacija, izvrše i kupovinu svih usluga putem telefona.

U cilju jačanja odnosa sa korisnicima Telekom grupe, nastavljeno je sa pripremama za širenje mreža Show room-ova i jačanje branda **Planet@ Telekom**. Prvi show room je otvoren u maju, u Podgorici, a potom se priprema i otvaranje show room-ova u Baru, Budvi i Cetinju. Na ovom mjestu građani mogu da dobiju usluge vezane za fiksnu i

mobilnu telefoniju, kao i za Internet. Nastavljene su aktivnosti na otvaranju ovih centara i u drugim gradovima.


6.6 Briga o korisnicima (Customer care)

Telekom CG je i tokom 2004. godine posebnu pažnju posvetio kvalitetnijem odnosu sa korisnicima naših usluga. Uveden je besplatni servisni telefon u **Call Centru**, preko kojeg je moguće dobiti sve informacije vezane za kvalitet, načine korišćenja i plaćanja usluga i prijaviti primjedbe, zahtjeve i sugestije.

Odnosi Telekomu i klijenata unaprijeđeni su i formiranjem **Account manager-a**, koji su specijalno obučeni za korisničku brigu o njima.

7 KADROVSKI RESURSI


Na dan 31.12.2004. godine Telekom CG ima 1.168 zaposlenih, što je manje u odnosu na kraj 2003. godine za 5 zaposlenih. Struktura zaposlenih, prema djelatnostima, kvalifikacijama i godinama, bila je slijedeća:



U 2004. godini zaposleno je ukupno 5 pripravnika, i to: 1 diplomirani ekonomista, 2 dipl. matematičara i 2 dipl. inženjera elektronike. Pripravnici su prilikom prijema morali da prođu testove znanja, intervjue i psihološke testove.

Kvalifikaciona struktura zaposlenih ne korespondira sa potrebom primjene novih tehnologija i preorijentacijom na dodatne servise. Iako se sa jedne strane nameće potreba za smanjivanjem broja zaposlenih, sa druge strane postoji izrazita potreba za zapošljavanjem stručnih ljudi, prije svega iz oblasti informacionih tehnologija i prodaje servisa.

Struktura zaposlenih prema godinama radnog staža je slijedeća:



7.1 Obuka

U cilju uključivanja u globalne tehnološke trendove posebna se pažnja posvećuje daljem stručnom usavršavanju i edukaciji zaposlenih, pa su i u 2004. godini značajna sredstva izdvojena za ove namjene.

Jedan broj zaposlenih u TK Centru Podgorica i Magistralnom TK Centru pohađao je AUTO CAD računarski kurs. U organizaciji Siemens Beograd, 12 polaznika zaposlenih u Magistralnom TK Centru Podgorica pohađalo je kurs za rad na uređajima HIT7050 SW TNMS 9.0. a u organizaciji VLCOM za rad na uređaju xDSL proizvođača SCHMID, kurs je pohađalo 12 polaznika. Tri radnika Magistralnog TK Centra Podgorica završili su kurs za rad na uređaju SW- mini link u organizaciji TIM COM, a kurs je održan u Gothenburg Sweden. Za zaposlene u Magistralnom TK Centru organizovana je i obuka za vršenje kapacitivnih proba sa baterijama za 4 polaznika, a 2 zaposlena su završila obuku za održavanje klima uređaja.

Zaposleni u TK Centru Podgorica pohađali su kurs za DSL tehnologije, optičke tehnologije, projekat GIS MAPINFO, a obavljena je i obuka za rad na novom billingu. Radi sticanja novih znanja i praćenja ubrzanog razvoja novih programerskih tehnologija, zaposleni u Sektoru za Informacione tehnologije i servise pohađali su slijedeće kurseve:

- BC405 Technique od List Process (2 polaznika),
- BC425 Enhancement and Modifications..... (1 polaznik),
- BC315 Workload Analysis (2 polaznika),
- ORACLE 9 I PROGRAM WITH PL/SQL (3 polaznika),
- ORACLE DBA I..... (3 polaznika),
- ORACLE DBA II..... (3 polaznika),
- CI-BGP Configuring BGP on Cisco Routersv3.0..... (1 polaznik),
- CIT Cisco Internetwork Troubleshooting..... (1 polaznik),
- TRN-MPLS: Advanced Implementing and Troubleshooting MPLS VPN Network (AMPLS)v1.0 (1 polaznik),
- TRN-BCMP: Building Core Network with BGP,OSPF, and MPLS (BCMPL)V5.0 (1 polaznik),
- NMS Advanced TAC Troubleshooting Training (2 polaznika),
- CCNA (1 polaznik),

Takođe, edukacija zaposlenih se vršila kroz implementaciju brojnih projekata realizovanih u 2004. godini (Billing, MIPnet, SAP). U cilju pripreme kompanije za buduću privatizaciju, zaposleni su pohađali kurseve engleskog jezika (29 polaznika), što je nastavljeno i u 2005. godini.

Na edukaciju zaposlenih u 2004. godini utrošeno je 89.493 € ili oko 33% manje nego u prethodnoj godini.

7.1.1 Stambena politika

Na osnovu Programa rješavanja stambenih potreba zaposlenih za narednih 5 godina i usvojenog Pravilnika o rješavanju stambenih potreba zaposlenih, u 2004. godini izvršene su četiri raspodjele stambenih kredita (1 prenesena iz 2003.). Odlukama Odbora direktora za rješavanje stambenih pitanja, opredjeljena su sredstva u iznosu od 2.648.500 €, čime su do sada riješeni stambeni problemi za ukupno 113 zaposlenih radnika.

Planirano je da dalje rješavanje ovog problema bude intenzivirano u saradnji sa komercijalnim bankama, kroz učešće kompanije kao garanta povraćaja stambenih kredita.

8 OSTALI PROJEKTI I AKTIVNOSTI

8.1 Upravljanje sistemom kvaliteta (QMS)

Poslovanje u uslovima konkurencije zahtjeva uvođenje sistema menadžmenta kvalitetom, kao upravljačke filozofije u poslovanju kompanije. Projekcija QMS-a u Telekomu CG je predviđena da se odvija projektnim zadatkom "Plan i program za uvođenje, unaprijeđenje i održavanje sistema menadžmenta kvalitetom (QMS-a)".

Izvršen je opšti snimak stanja kompanije metodom pregledanih dijagrama, kao i ocjena postojećeg stanja u odnosu na zahtijevani standard, čime je stvorena podloga za projektovanje dokumentovanih procedura predviđenih standardom.

9 FINANSIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA

U 2004. godini, Telekom CG je ostvario pozitivan poslovni rezultat, izražen kroz slijedeći bilans uspjeha¹:

Pozicije	2004.god.
Prihodi	69.207.725
Poslovni rashodi	-18.614.321
Troškovi zaposlenih	-17.023.781
Amortizacija	-7.221.499
Ostali poslovni rashodi	-18.890.875
Profit od poslovnih aktivnosti	7.457.249
Neto finansijski prihodi/rashodi	2.113.958
Neto profit prije oporezivanja	9.571.207
Porez na dobitak	88.792
Neto profit od poslovnih aktivnosti	9.659.999

Na ostvareni rezultat u 2004. godini i profitabilnost kompanije najveći uticaj imaju pad prihoda od interkonekcije uslijed liberalizacije tržišta, porast ostalih poslovnih rashoda koji sadrže obračunate rezervacije za Poštu CG i prodaju RDC-a (u iznosu od oko 4,5 mil. EUR), i porast amortizacije za oko 1 mil. EUR.

Imajući u vidu navedeno, izvedeni osnovni pokazatelji poslovanja i profitabilnosti su drugačiji u odnosu na prethodnu godinu:

Pozicije	2004.god.
Poslovni prihodi	69.207.725
EBIT (poslovna dobit)	7.457.249
Neto dobit	9.659.999
EBITDA1	14.678.748
EBITDA % (reproduktivna sposobnost)	21,21%
EBIT % (stopa prodaje)	10,78%
ROA (povraćaj angažovanog kapitala)	5,94%
ROE (povraćaj akcijskog kapitala)	6,9%
Poslovna ekonomičnost (posl.prihodi/posl.rashodi)	112,1%
Ukupna ekonomičnost (uk.prihod/uk.rashodi)	115,1%
Current ratio(krat.potr./krat.obaveze)	1,49
Ratio neto obrtnih sredstva(obr.sred./krat.obaveze)	1,60
Neto dobit po zaposlenom	8.249
Produktivnost (broj linija po zaposlenom)	156

Detaljna analiza finansijskih pokazatelja data je u revizorskom izvještaju Delloitte & Touche.

¹ Pokazatelj EBITDA sadrži poslovnu dobit (EBIT) uvećanu za amortizaciju, a EBITDA stopa pokazuje procentualni odnos EBITDA i poslovnih prihoda. Ovo su standardni pokazatelji profitabilnosti biznisa, naročito za kompanije u telekomunikacijama

10 PRILOZI
Iskorišćenost instalisanih ptp priključaka

TK CENTAR	Instalisani TF priključci	Uključen TF priključci	Stepen iskorišćenosti
Podgorica	71.384	53.134	74,43%
Nikšić	27.246	17.293	63,47%
Pištva	11.591	8.050	69,45%
B. Polje	12.924	8.786	67,98%
Berane	9.918	7.522	75,84%
Cetinje	6.295	4.429	70,36%
Bar	20.550	15.143	73,69%
Budva	15.259	11.622	76,16%
Kotor	12.104	8.915	73,65%
II. Novi	21.900	15.709	71,73%
Tivat	7.777	6.115	78,63%
Ulcinj	10.372	7.601	73,28%
Danilovgrad	6.394	4.332	67,75%
Kolašin	2.887	1.771	61,45%
Šavnik	800	418	52,25%
Plužine	805	628	78,01%
Žabljak	1.472	1.052	71,47%
Mojkovac	2.791	1.896	67,93%
Rožaje	5.792	3.860	66,64%
Plav	4.304	3.362	78,11%
Andrijevića	1.856	1.203	64,92%
Ukupno	254.421	182.846	71,87%

Instalirani tf prikljucci na dan 31.12.2004.

TK centar	Digitalni	Analogni	Ruralni	Ukupno	PRA ISDN	BA ISDN	Stepen digitalizacije (sa ISDN)
Podgorica	67.308	745	560	68.113	204	3.067	99,30%
NIKŠIĆ	26.336	0	330	26.666	4	576	98,82%
Pljevlja	11.008	0	455	11.463	0	128	96,12%
B.Polje	12.416	0	180	12.596	8	320	98,66%
Berane	9.632	0	30	9.662	32	224	99,73%
Cetinje	5.928	0	142	6.070	1	224	97,83%
Bar	19.520	0	316	19.836	10	704	98,53%
Budva	14.464	0	139	14.603	16	640	99,15%
Kotor	11.136	0	3	11.139	5	950	99,98%
H.Novi	20.672	240	22	20.934	6	960	99,90%
Tivat	7.488	0	0	7.488	1	288	100,00%
Ulcinj	9.856	0	0	9.856	4	512	100,00%
Danilovgrad	6.080	0	185	6.266	0	128	97,15%
Kolašin	2.176	400	151	2.727	0	160	94,30%
Šavnik	768	0	0	768	0	32	100,00%
Plužine	768	0	5	773	0	32	99,40%
Žabljak	1.408	0	0	1.408	0	64	100,00%
Mojkovac	2.560	0	167	2.727	0	64	94,15%
Rožaje	5.504	0	160	5.664	0	128	97,30%
Plav	4.224	0	0	4.224	0	80	100,00%
Andrijevica	1.792	0	0	1.792	0	64	100,00%
Ukupno	241.044	685	2.846	244.775	291	9.355	98,95%

Uključeni tf priključci na dan 31.12.2004.

TK centar	Digitalni	Analogni	Ruralni	Ukupno	PRA ISDN	BA ISDN	Stepen digitalizacije (sa ISDN)
Podgorica	50.584	102	560	51.246	51	1.837	99,01%
Nikšić	16.961	0	100	17.061	1	231	99,43%
Pljevlja	7.567	0	455	8.022	0	28	94,37%
B.Polje	8.491	0	180	8.671	0	115	97,98%
Berane	7.357	0	30	7.387	0	135	99,61%
Cetinje	4.098	0	142	4.240	0	189	96,93%
Bar	14.512	0	316	14.828	0	315	97,96%
Budva	11.064	0	139	11.203	9	410	98,87%
Kotor	8.331	0	3	8.334	2	579	99,97%
H.Novi	15.109	185	22	15.316	3	390	99,86%
Tivat	5.924	0	0	5.924	1	190	100,00%
Ulcinj	7.349	0	0	7.349	0	252	100,00%
Danilovgrad	4.072	0	186	4.258	0	74	95,78%
Kolašin	1.511	31	151	1.693	0	81	91,72%
Šavnik	411	0	0	411	0	7	100,00%
Plužine	612	0	5	617	0	11	99,22%
Žabljak	1.020	0	0	1.020	0	32	100,00%
Mojkovac	1.699	0	167	1.866	0	30	91,33%
Rožaje	3.630	0	160	3.790	0	70	95,93%
Plav	3.314	0	0	3.314	0	48	100,00%
Andrijevica	1.168	0	0	1.168	0	37	100,00%
Ukupno	174.784	318	2.616	177.718	67	5.061	98,62%

Ostvarenje broja pretplatnika u 2004. g.

	PTP pretplatnici		ISDN PRA		ISDN BA		Ukupno	
	Plani-rano	Ostva-reno	Plani-rano	Ostva-reno	Plani-rano	Ostva-reno	Plani-rano	Ostva-reno
Januar	183.986	184.118	56	44	2.802	2.735	186.844	186.897
Februar	183.924	184.307	58	48	3.002	2.953	186.984	187.308
Mart	183.812	183.972	60	52	3.252	3.180	187.124	187.204
April	183.650	183.213	62	53	3.552	3.370	187.264	186.636
Maj	183.538	182.558	64	61	3.802	3.662	187.404	186.281
Jun	183.376	182.117	66	62	4.102	3.884	187.544	186.063
Jul	183.214	181.603	68	63	4.402	4.034	187.684	185.700
Avgust	183.152	181.335	70	63	4.602	4.264	187.824	185.662
Septembar	183.190	181.385	72	67	4.702	4.490	187.964	185.942
Oktobar	183.228	180.112	74	66	4.802	4.693	188.104	184.871
Novembar	183.266	178.908	76	66	4.902	4.759	188.244	183.743
Decembar	183.304	177.718	78	67	5.002	5.051	188.384	182.846

TELEKOM CRNE GORE A.D., PODGORICA

**Finansijski izvještaji za 2004. i 2003. godinu
i Izvještaj nezavisnog revizora**

SADRŽAJ

	Strana
Izveštaj nezavisnog revizora	1 - 2
Finansijski izvještaji:	
Bilansi stanja	3
Bilansi uspjeha	4
Izveštaji o promjenama na kapitalu	5
Bilansi tokova gotovine	6
Napomene uz finansijske izvještaje	7 - 41

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Odboru direktora i akcionarima Telekomu Crne Gore A.D., Podgorica

Izvršili smo revizije bilansa stanja Telekomu Crne Gore A.D., Podgorica (u daljem tekstu "Telekom Crne Gore" ili "Društvo") za stanjem na dan 31. decembra 2004. i 2003. godine, kao i odgovarajućih bilansa uspjeha, izvještaja o promjenama na kapitalu i bilansa tokova gotovine za navedene godine. Za ove finansijske izvještaje odgovorno je rukovodstvu Društva. Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o prikazanim finansijskim izvještajima na osnovu obavljenih revizija.

Osim kao što je objašnjeno u narednom pasusu, revizije smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi nalažu da planiramo i izvršimo reviziju na način koji omogućava da se, u razložnoj mjeri, uvjerenimo da finansijski izvještaji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja. Revizija uključuje ispitivanje dokaza, na bazi provjere uzoraka, kojima se potkrepljuju iznosi i informacije objelodanjene u finansijskim izvještajima. Revizija takođe uključuje ocjenu primijenjenih računovodstvenih načela i vrednovanje značajnijih procjena koje je izvršilo rukovodstvo, kao i opštu prezentaciju finansijskih izvještaja. Smatramo da revizije koje smo izvršili obezbjeđuju razumnu osnovu za izražavanje našeg mišljenja.

Kao što je objelodanjeno u napomeni 34c) uz finansijske izvještaje, Vlada Republike Crne Gore je, u skladu sa Planom privatizacije, donijela Odluku o prodaji akcija Telekomu Crne Gore A.D., Podgorica, na osnovu koga je 19. oktobra 2004. godine raspisan Međunarodni javni tender za prodaju 51,1204% akcijskog kapitala Društva u vlasništvu Vlade Republike Crne Gore. U skladu sa Izvještajem Tenderske komisije od 14. januara 2005. godine i rangiranja ponuđača pristupljeno je pregovorima sa odabranim ponuđačem u navedenoj prodaji akcija. Do datuma izdavanja ovih finansijskih izvještaja nisu nam dostavljene informacije u vezi pregovora, kao ni nacrt ugovora o prodaji akcija Društva u vlasništvu Vlade Republike Crne Gore, koji mogu uticati na finansijske izvještaje Društva na dan i za godinu koja se završava 31. decembra 2004. i 2003. godine. Takođe, osim kao što je objelodanjeno u napomeni 34, nisu nam dostavljene informacije vezane za druge događaje nastale nakon datuma bilansa stanja koji mogu uticati na finansijske izvještaje Društva na dan i za godinu koja se završava 31. decembra 2004. i 2003. godine.

Kao što je objelodanjeno u napomeni 4a) uz finansijske izvještaje, u 2004. godini Društvo je prihode u iznosu od EUR 3,038.038 (u 2003. godini EUR 3,131.367) i rashode od EUR 631.576 (u 2003. godini EUR 861.736) koji se uglavnom odnose na međunarodni saobraćaj ostvaren preko Zajednice jugoslovenskih pošta, telegrafa i telefona ("Zajednica JPTT") prije 1. jula 2002. godine (do kada je cjelokupan međunarodni telefonski saobraćaj usmjeravan preko Zajednice JPTT) i prihode i rashode po osnovu međunarodnog saobraćaja ostvarenog preko Preduzeća za telekomunikacije Telekom Srbija A.D., Beograd ("Telekom Srbija"), od 1. jula 2002. do 31. decembra 2003. godine evidentiralo preko početnog stanja akumulirano nepokrivenog gubitka tekućeg perioda, a ne prethodnog perioda, kako se to zahtijeva po MRS 8 - "Neto dobitak ili gubitak za određeni period, značajne greške i promjene u računovodstvenim politikama".

Kao što je prikazano u napomeni 6 uz finansijske izvještaje, osnovna sredstva iskazana u bilansu stanja na dan 31. decembra 2004. i 2003. godine uključuju zemljište i građevinske objekte neu sadašnje vrijednosti od EUR 3,597.347 (31. decembra 2003. godine EUR 3,768.612), odnosno EUR 53,654.597 (31. decembra 2003. godine EUR 50,112.407). Nismo bili u mogućnosti da se uvjerimo u vlasništvo nad zemljištem i građevinskim objektima, neto sadašnje vrijednosti na dan 31. decembra 2004. i 2003. godine od EUR 155.400 (31. decembra 2003. godine EUR 361.970), odnosno EUR 619.909 (31. decembra 2003. godine EUR 1,408.891) obzirom da Društvo ne posjeduje potpunu dokumentaciju o vlasništvu. Na osnovu informacija dobijenih od rukovodstvu Društva, proces kompletiranja dokumentacije je u toku.

(Nastavak)

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Odboru direktora i akcionarima Telekoma Crne Gore A.D., Podgorica (Nastavak)

Kao što je objelodanjeno u napomenama 10, 13, 19 i 21 uz finansijske izvještaje, potraživanja i obaveze u bilansu stanja na dan 31. decembra 2004. godine uključuju potraživanja i obaveze po osnovu međunarodnog saobraćaja ostvarenog preko Telekoma Srbija. Zbog limitiranih podataka koje su nam dostavljene od strane Društva u vezi potraživanja od i obaveza prema Telekomu Srbija, nismo se mogli uvjeriti u potpunost i ispravnost računovodstvenog obuhvatanja potraživanja i obaveza na dan 31. decembra 2004. godine, odnosno prihoda i rashoda po osnovu međunarodnog saobraćaja ostvarenog preko Telekoma Srbija za period od 1. januara do 31. decembra 2004. godine.

Kao što je objelodanjeno u napomeni 32b) uz finansijske izvještaje, Društvo nije obračunalo i iskazalo obaveze za poreze i doprinose na razliku između ukupno isplaćenih otpremnina za prijevremeni raskid radnog odnosa i otpremnina koje ne podliježu obavezi obračuna poreza i doprinosa u iznosu od oko EUR 590.000 (bez potencijalnih efekata zateznih kamata) zbog neujednačenog tretmana u pogledu primjene propisa koji se odnose na obračun poreza i doprinosa na isplaćene otpremnine (po osnovu tehnološkog viška i po drugim osnovama). Na osnovu raspoloživih informacija nismo u mogućnosti da se uvjerimo u ispravnost navedenog računovodstvenog tretmana poreza i doprinosa na razliku između ukupno isplaćenih otpremnina za prijevremeni raskid radnog odnosa i otpremnina koje ne podliježu obavezi obračuna poreza i doprinosa u ovim finansijskim izvještajima.

Po našem mišljenju, osim za efekte koje na finansijske izvještaje imaju pitanja odstupanja od MRS 8, kao i za efekte eventualnih korekcija po pitanju nezivjesnosti i ograničenja u obimu primjene revizorskih procedura navedenih u prethodnim pasusima, finansijski izvještaji istinito i objektivno, po svim bitnim pitanjima, prikazuju finansijski položaj Društva na dan 31. decembra 2004. i 2003. godine, kao i rezultate poslovanja, promjene na kapitalu i tokove gotovine za navedene poslovne godine, u skladu sa računovodstvenim standardima i propisima važećim u Republici Crnoj Gori.

Deloitte d.o.o., Podgorica

3. mart 2005. godine, osim za napomene 6 i 26 za koje je datum 7. mart 2005. godine

Jovan Papić, Ovlašćeni revizor

Licenca br. 012 od 30. aprila 2002. godine



BILANSI STANJA

Na dan 31. decembra 2004. i 2003. godine
 (Iznosi u EUR)

	Napomene	Tekuća 2004. godina	Prethodna 2003. godina
AKTIVA			
Stalna imovina		135,462.111	130,674.394
Nematerijalna ulaganja	5	10,903.626	7,661.121
Osnovna sredstva	6	93,520.425	93,868.325
Dugoročni finansijski plasmani	7	23,073.557	26,644.448
Ostala dugoročna potraživanja	8	5,962.502	2,500.000
Obrtna imovina		27,211.401	27,906.327
Zalihe	9	1,815.905	819.685
Potraživanja iz poslovnih odnosa	10	17,652.815	23,051.892
Kratkoročni finansijski plasmani	11	3,374.627	315.801
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	12	2,197.922	948.099
Unaprijed plaćeni troškovi		-	30.337
Obračunati a nenaplaćeni prihodi	13	2,170.132	2,450.533
Ostala obrtna imovina		-	271.990
Ukupna aktiva		162,673.512	158,580.721
PASIVA			
Kapital i rezerve		139,238.253	132,813.479
Aksijski kapital	15	140,996.394	140,996.394
Revalorizacione rezerve		9,321.385	10,190.768
Ostale rezerve		1,295.427	1,295.427
Akumulirani nepokriveni gubitak		(12,374.953)	(19,669.110)
Dugoročne obaveze		6,402.363	8,428.324
Dugoročne obaveze	16	2,708.802	5,736.562
Rezervisanja	17	2,155.486	1,028.723
Odložene poreske obaveze	18a	1,538.080	1,663.039
Kratkoročne obaveze		17,032.891	17,338.918
Kratkoročne obaveze iz poslovanja	19	9,172.918	10,600.051
Tekuće dospjele dugoročnih obaveza	16	5,372.650	4,336.421
Obaveze za poreze	20	1,271.157	1,405.536
Obračunate obaveze	21	1,216.166	996.900
Ukupna pasiva		162,673.512	158,580.721

Napomene na stranama od 7 do 41
 čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.

Pечат CRPS - Privredni Sud

Pечат DJP- Podgorica

Lice odgovorno za sastavljanje
 bilansa

Vesna Bošković
 (Vesna Bošković)

Lice odgovorno za privrednog
 društva

Mirjana Petrović
 (Mirjana Petrović)



1
 2

BILANSI USPJEHA

Za godine koje se završavaju 31. decembra 2004. i 2003.
 (Iznosi u EUR)

	<u>Napomene</u>	<u>Tekuća 2004. godina</u>	<u>Prethodna 2003. godina</u>
POSLOVNI PRIHODI		69,287.725	72,062.293
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	22	66,619.844	70,656.209
Ostali poslovni dobiti	23	2,587.881	1,406.084
POSLOVNI RASHODI		(61,750.476)	(55,511.426)
Poslovni rashodi osnovne djelatnosti	24	(18,614.321)	(17,997.815)
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	25	(17,023.781)	(18,735.110)
Amortizacija	5, 6	(7,221.499)	(6,237.722)
Ostali poslovni rashodi	26	(18,890.875)	(12,540.779)
DOBIT OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI		7,457.249	16,550.867
Finansijski prihodi, neto	27	2,113.958	1,562.716
Dobit prije oporezivanja		9,571.207	18,113.583
Porez na dobit	18b	88.792	(110.121)
NETO DOBIT OBRAČUNSKOG PERIODA		9,659.999	18,003.462

Napomene na stranama od 7 do 41
 čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.

Pečat CRPS – Privredni Sud

Pečat DAP - Podgorica

Lice odgovorno za sastavljanje
 bilansa

Vesna Rosković
 (Vesna Rosković)

Rukovodilac privrednog
 društva

Mirko Petrović
 (Mirko Petrović)



1.

2.

IZVJEŠTAJI O PROMJENAMA NA KAPITALU
 Za godine koje se završavaju 31. decembra 2004. i 2003.
 (Iznosi u EUR)

	Akcijski kapital	Revalorizacione rezerve	Ostale rezerve	Akumulirani gubici	Ukupno
Stanje, 1. januara 2003. godine	202.858.431	-	2.060.507	(1.836.565)	203.082.373
Korekcije početnog stanja					
- efekti korekcije greške (napomena 4a))	-	-	-	2.269.631	2.269.631
- efekti primjene MFSI 1 (napomena 4b))	(56.949.998)	10.328.495	-	(40.079.930)	(86.701.433)
Prenosi	(4.892.039)	-	(765.078)	5.657.117	-
Dividende	-	-	-	(3.820.552)	(3.820.552)
Prenos po osnovu rashodovanja osnovnih sredstava	-	(137.127)	-	137.127	-
Neto dobit tekućeg perioda	-	-	-	18.003.462	18.003.462
Stanje, 31. decembra 2003. godine	140.996.394	10.190.768	1.295.427	(19.668.110)	132.813.479
Stanje, 1. januara 2004. godine	140.996.394	10.190.768	1.295.427	(19.668.110)	132.813.479
Korekcije početnog stanja (napomena 4a))	-	-	-	2.406.462	2.406.462
Dividende	-	-	-	(5.042.088)	(5.042.088)
Prenos po osnovu rashodovanja i prodaje osnovnih sredstava	-	(269.784)	-	269.784	-
Obezvrjeđenje vrijednosti osnovnih sredstava	-	(356.310)	-	-	(356.310)
Umanjenje gubitka po osnovu prodaje RDC-a	-	(243.289)	-	-	(243.289)
Neto dobit tekućeg perioda	-	-	-	9.659.999	9.659.999
Stanje, 31. decembra 2004. godine	140.996.394	9.321.385	1.295.427	(32.374.953)	139.238.253

Napomene na stranim od 7 do 41
 čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.

Pečat CRPS – Privredni Sud

Pečat DJP- Podgorica

Lice odgovorno za sastavljanje bilansa

Rukovodilac privrednog društva

Vesna Bošković
 (Vesna Bošković)

Mr. Mijal Perović
 (Mr. Mijal Perović)



1.
2.

BILANSI TOKOVA GOTOVINE

Za godine koje se završavaju 31. decembra 2004. i 2003.
 (Iznosi u EUR)

	Tekuća 2004. godina	Prethodna 2003. godina
Gotovinski tokovi iz operativnih aktivnosti		
Gotovinska primanja od kupaca	73,899.338	72,190.663
Gotovinske isplate dobavljačima i zaposlenima	(49,649.195)	(55,064.327)
<i>Gotovina generisana iz poslovnih aktivnosti</i>	24,250.143	17,126.336
Odliv gotovine na ime plaćene kamate	(690.922)	(639.549)
Odlivi gotovine na ime plaćenog poreza na dobit i dividendu	(1,573.898)	-
<i>Neto priliv gotovine iz operativnih aktivnosti</i>	21,985.323	16,486.787
Gotovinski tokovi iz aktivnosti investiranja		
Prilivi od prodaje postrojenja i opreme	294.932	32.420
Prilivi od povraćaja kratkoročnih plasmana	905.017	3,421.004
Prilivi od primljenih kamata	315.996	240.285
Prilivi od primljenih dividendi	4,686.168	1,396.366
Odlivi po osnovu kupovine osnovnih sredstava	(10,168.074)	(15,131.530)
Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih ulaganja	(2,596.903)	(932.848)
Odlivi po osnovu ostalih investicija -- dugoročnih finansijskih plasmana	(1,750.000)	(130.000)
Odlivi po osnovu plasiranja kratkoročnih plasmana	(3,572.266)	(1,498.305)
<i>Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja</i>	(11,885.130)	(12,802.607)
Aktivnosti finansiranja		
Prilivi od dugoročnog uzajmljivanja	1,020.124	3,200.000
Prilivi od kratkoročnog uzajmljivanja	2,500.000	-
Prilivi od povraćaja dugoročno odođenih sredstava	1,000.000	-
Priliv po osnovu povraćaja pozajmljenih dugoročnih sredstava -- stambenih kredita datih radnicima	54.211	-
Odlivi po osnovu povraćaja pozajmljenih sredstava	(5,856.863)	(1,584.906)
Odlivi po osnovu stambenih kredita datih radnicima	(1,267.230)	-
Odlivi po osnovu povraćaja dugoročnih obaveza -- finansiranje Pošte Crne Gore d.o.o., Podgorica	(1,437.414)	(1,795.687)
Odlivi po osnovu uočkova transakcija	(407.435)	(301.033)
Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi i poreza na dividende	(4,728.081)	(3,505.812)
<i>Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>	(9,122.689)	(3,987.438)
Neto povećanje / (smanjenje) gotovine i gotovinskih ekvivalenata	977.504	(303.258)
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na početku godine	948.099	1,251.357
Efekt kursnih razlika na kraju godine	(117.611)	-
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na kraju godine (napomena 12)	1,807.992	948.099

Napomene na stranama od 7 do 11
 čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.

Pečat CRPS – Privredni Sud

Lice odgovorno za sastavljanje
 bilansa

Vesna Bošković
 (Vesna Bošković)



Pečat DIP- Podgorica

Kontrolni listići:

1.

2.

TELEKOM CRNE GORE A.D., PODGORICA

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE 31. decembra 2004. i 2003. godine

1. OSNIVANJE I DJELATNOST

Telekom Crne Gore A.D., Podgorica (u daljem tekstu: "Društvo" ili "Telekom Crne Gore") je osnovan i registrovan u Privrednom sudu u Podgorici 31. decembra 1998. godine Rješenjem broj F. 5490/98, nakon statusne transformacije i razdvajanja telekomunikacija i pošte iz Javnog preduzeća PTT saobraćaja Crne Gore (u daljem tekstu "JP PTT Crne Gore").

Telekom Crne Gore je nakon statusne transformacije postao pravni sljedbenik JP PTT Crne Gore. Nakon privatizacije, sprovedene kroz proces masovne vaučerske privatizacije, 49% vlasništva Društva pripalo je privatnim investitorima (privatizacionim fondovima i građanima), dok je 51% pripalo državi odnosno Vladi Republike Crne Gore.

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, dana 6. novembra 2002. godine izvršena je preregistracija Društva kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici pod registracionim brojem 4-0000518/001.

Osnovna djelatnost Društva se održavajuje i eksploatacija telekomunikacionog sistema na području Republike Crne Gore, razvoj telekomunikacionih tehnologija i obezbjeđivanje telekomunikacionih usluga korisnicima.

Društvo obezbjeđuje pružanje usluga fiksne telefonije koje se odnose na lokalne, nacionalne i međunarodne telefonske usluge, kao i širok spektar ostalih telekomunikacionih usluga, uključujući rentiranje mreža, mreže podataka, telex i telegrafске usluge. U skladu sa Zakonom o telekomunikacijama Republike Crne Gore Društvo je 31. decembra 2003. godine zvanično ukinuto ekskluzivno pravo u pružanju usluga fiksne telefonije u Republici Crnoj Gori.

U ostale djelatnosti Društva spadao su i usluge prenosa radio-televizijskih programa na teritoriji Republike Crne Gore, za čije emitovanje je bila zadužena radna jedinica Radio-difuzni centar. U skladu sa Odlukom Odbora direktora Društva, Telekom Crne Gore je 1. decembra 2003. godine izvršio prenos nematerijalnih ulaganja, osnovnih sredstava za emitovanje radio i televizijskih signala i nečvrstih sredstava na novo pravno lice pod nazivom Društvo za prenos i emitovanje radio-difuznih signala Radio-difuzni centar d.o.o., Podgorica ("RDC"). Osnivački ulog Društva u RDC iznosio je 100%. U skladu sa Ugovorom o prenosu udjela (prenosu osnivačkih prava u RDC) zaključenim 10. decembra 2004. godine između Telekoma Crne Gore i Vlade Republike Crne Gore, RDC u potpunosti prelazi u državno vlasništvo (napomena 7).

Sjedište Društva je u Podgorici, Kralja Nikole 2. Na dan 31. decembra 2004. godine, Društvo je imalo 1.167 zaposlenih (31. decembra 2003. godine 1.173 zaposlenih).

2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA I RAČUNOVODSTVENI METOD

2.1. Osnove za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izvještaja

Društvo ima obavezu da vodi svoje računovodstvene evidencije i sastavlja finansijske izvještaje u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Crne Gore ("Sl. list RCG", br. 6/2002), odnosno na osnovu Odluke o neposrednoj primjeni Međunarodnih računovodstvenih standarda ("MRS") u Republici Crnoj Gori ("Sl. list RCG", br. 69/2002). Shodno tome, Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja ("MSFI") primjenjuju se za finansijske izvještaje koji obuhvataju period koji počinje sa 1. januarom 2003. godine.

Zvanična valuta u Republici Crnoj Gori i izvještajna valuta Društva je Euro (EUR).

Ovi finansijski izvještaji uključuju samo potraživanja, obaveze, rezultate poslovanja, promjene na kapitalu i tokove gotovine Društva bez uključivanja povezanih pravnih lica. Društvo će naknadno sastaviti konsolidovane finansijske izvještaje sa društvima Monet d.o.o., Podgorica, Internet Crna Gora d.o.o., Podgorica i Montenegrocard d.o.o., Podgorica.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembra 2004. i 2003. godine

2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA I RAČUNOVODSTVENI METOD (Nastavak)

2.2. Uporedni podaci

U cilju usaglašavanja sa prezentacijom podataka za tekući period izvršene su određene reklasifikacije podataka prezentovanih u finansijskim izvještajima za 2003. godinu.

Društvo je u 2004. i 2003. godini izvršilo korekciju početnog stanja po osnovu priznavanja prihoda i rashoda od međunarodnog saobraćaja ostvarenog preko Zajednice jugoslovenskih pošta, telegrafa i telefona ("Zajednica JPTT") i Preduzeća za telekomunikacije Telekom Srbija A.D., Beograd ("Telekom Srbija"). Efekti navedenih korekcija prikazani su u napomeni 4a).

2.3. Korišćenje procjenjivanja

Prezentacija finansijskih izvještaja zahtijeva od rukovodstva korišćenje najboljih mogućih procjena i razumnih pretpostavki, koje imaju efekta na prezentirane vrijednosti sredstava i obaveza i objelodanjivanje potencijalnih potraživanja i obaveza na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, kao i prihoda i rashoda u toku izvještajnog perioda. Ove procjene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, a budući stvarni rezultati mogu da se razlikuju od procijenjenih iznosa.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

3.1. Prihodi

Prihodi od prodaje se iskazuju po faktornoj vrijednosti, umanjenoj za popuste i porez na dodatu vrijednost. Prihodi se evidentiraju u trenutku pružanja usluge.

3.1.1. Prihodi od telekomunikacionih usluga

a) Odlazni domaći i međunarodni pozivi

Prihodi od odlaznih domaćih (Srbija i Crna Gora) i međunarodnih poziva iskazani su po faktornoj vrijednosti umanjenoj za popuste i porez na dodatu vrijednost u trenutku pružanja usluge.

b) Telekomunikaciona pretplata

Telekomunikaciona pretplata predstavlja nadoknadu za korišćenje telefonskih linija. Pretplatu se korisnicima fakturiše mjesečno, bez obzira na njihovo korišćenje mreže.

c) Mjesečna radio-difuzna pretplata

Telekomunikaciona pretplata je do 31. decembra 2003. godine uključivala i radio-difuznu pretplatu (tzv. RTV pretplatu) koju je Telekom Crne Gore naplaćivao u ime i za račun Radio Televizije Crne Gore (u daljem tekstu "RTV CG"). Iznosi se fakturisani u ime RTV CG i nisu bili uključeni u prihode Društva. Rizik naplate potraživanja po osnovu RTV pretplate snosila je RTV CG (napomena 19).

Telekom Crne Gore je do 30. novembra 2003. godine u ime sopstvene poslovne jedinice RDC fakturisao i naplaćivao mjesečnu radio-difuznu pretplatu (tzv. pretplata radio i TV difuzije). Od 1. do 31. decembra 2003. godine, odnosno osnivanja RDC-a kao posebnog pravnog lica, prihodi po navedenoj osnovi su se fakturisali u ime RDC-a.

Od 1. januara 2004. godine, prihodi po osnovu mjesečne radio-difuzne pretplate (RTV odnosno pretplata radio i TV difuzije, zajedno) fakturišu se u ime i za račun Agencije za radio-difuzije, pri čemu se navedena pretplata ne uključuje u prihode Društva a rizik naplate potraživanja snosi Agencija za radio-difuziju (napomena 19).

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembra 2004. i 2003. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.1. Prihodi (nastavak)

3.1.1. Prihodi od telekomunikacionih usluga (nastavak)

d) Ostali prihodi od telekomunikacionih usluga

Ostali prihodi obuhvataju uglavnom prihode od ostalih usluga kao što su iznajmljivanje telefonskih kapaciteta vodova, listing poziva, usluge govorne pošte, telegrama i drugo. Navedeni prihodi evidentiraju se u periodu u kome su nastali. Iznosi fakturirani za nove priključke korisnika se evidentiraju u periodu u kome je korisnik priključen.

3.1.2. Prihodi i rashodi po osnovu međunarodnih dolaznih i odlaznih poziva

Prihodi i rashodi po osnovu međunarodnih dolaznih i odlaznih poziva uključuju prihode i rashode po osnovu ostvarenog međunarodnog saobraćaja preko Zajednice JPPT i Telekomu Srbija, kao i prihode i rashode po osnovu direktnog međunarodnog saobraćaja i obračuna

a) Prihodi i rashodi po osnovu međunarodnog saobraćaja ostvarenog preko Zajednice JPPT

Prihodi i rashodi po osnovu međunarodnog saobraćaja ostvarenog preko Zajednice JPPT se odnose na prihode od dolaznog međunarodnog saobraćaja odnosno rashode od odlaznog međunarodnog saobraćaja ostvarenog prije 1. jula 2002. godine do kada je cjelokupan međunarodni telefonski saobraćaj usmjeren preko Zajednice JPPT, koja je istovremeno vršila obračun prihoda i rashoda po osnovu ostvarenog dolaznog, odnosno odlaznog međunarodnog telefonskog saobraćaja, prema unaprijed utvrđenim procentima za sve članice Zajednice JPPT (preduzeća za telekomunikacione usluge iz republika bivše SFRJ).

Na osnovu Sporazuma o raspodjeli zajedničkog deviznog salda po osnovu obavljenog međunarodnog telefonskog saobraćaja od 2. aprila 1998. godine, zaključenog između Zajednice JPPT, Telekomu Srbija i JP PTT Crne Gore, JP PTT Crne Gore za period od 1. juna 1997. do 31. decembra 1998. godine pripalo je 6,91% ukupno ostvarenih prihoda i rashoda od međunarodnog telefonskog saobraćaja (do 1. juna 1997. godine: 3,24%). Navedeni procenat učešća Društva, kao pravnog sljedbenika JP PTT Crne Gore, u ukupnim prihodima i rashodima od međunarodnog saobraćaja zadržan je do 30. juna 2002. godine.

U prethodnim periodima prihodi i rashodi po osnovu međunarodnog saobraćaja ostvarenog preko Zajednice JPPT evidentirani su primenom prethodno navedenih procenata učešća u ukupnim prihodima i rashodima od međunarodnog saobraćaja.

Na osnovu Odluke o procentualnom učešću JP PTT saobraćaja "Srbija" i Telekomu Crne Gore u izmirivanju obaveza, kao i raspodjeli eventualno novonaplaćenih sredstava ostvarenih po osnovu međunarodnog telekomunikacionog saobraćaja iz perioda od 1992. do maja 1997. godine, Telekomu Crne Gore pripada 4,80% odnosno 95,50% pripada JP PTT saobraćaja "Srbija". Navedeni procenti učešća primjenjuju se od 23. juna 2004. godine za izmirenje svih usaglašanih obaveza, kao i za raspodjelu novonaplaćenih sredstava ostvarenih po osnovu međunarodnog telekomunikacionog saobraćaja iz perioda od 1992. do maja 1997. godine.

Korekcije prihoda i rashoda ranijih obračunskih perioda, izvršene na osnovu usaglašavanja potraživanja i obaveza sa Zajednicom JPPT prikazane su u napomeni 4c).

b) Prihodi i rashodi po osnovu međunarodnog saobraćaja ostvarenog preko Telekomu Srbija

Prihodi i rashodi po osnovu međunarodnog saobraćaja ostvarenog preko Telekomu Srbija u periodu od 1. januara do 31. decembra 2004. godine uključuju prihode i rashode od ostvarenog dolaznog, odnosno odlaznog međunarodnog saobraćaja, evidentiranih po fakturnoj vrijednosti u periodu u kom su nastali. Korekcije prihoda i rashoda ranijih obračunskih perioda, izvršene na osnovu usaglašavanja potraživanja i obaveza sa Telekomom Srbija, prikazane su u napomeni 4a). Dio ostvarenih prihoda odnosno rashoda po navedenom osnovu, evidentiran je na osnovu procjene izvršene u skladu sa internim obračunima ostvarenog saobraćaja.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembra 2004. i 2003. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.1. Prihodi (nastavak)

3.1.2. Prihodi i rashodi po osnovu međunarodnih dolaznih i odlaznih poziva (nastavak)

c) Prihodi i rashodi po osnovu direktnog međunarodnog saobraćaja i obračuna

Prihodi i rashodi po osnovu direktnog međunarodnog saobraćaja i obračuna odnose se na prihode i rashode od međunarodnih dolaznih, odnosno odlaznih poziva ostvarenih sa zemljama sa kojima je Državno uspostavilo direktnu uslugu međunarodnog telefonskog saobraćaja. Dio ostvarenih prihoda odnosno rashoda po navedenoj osnovu, evidentiran je na osnovu procjene izvršene u skladu sa internim obračunima ostvarenog saobraćaja.

3.1.3. Prihodi i rashodi interkonekcije

Prihodi interkonekcije obuhvataju prihode po osnovu ostvarenog dolaznog telefonskog saobraćaja mobilnih operatera (povezano pravno lice - Monet d.o.o., Podgorica i ProMonz GSM d.o.o., Podgorica) i Telekomu Srbija koji tranzitiraju preko ili se završio u Telekomu Crne Gore

Rashodi interkonekcije obuhvataju rashode po osnovu ostvarenog odlaznog telefonskog saobraćaja koji je iz Telekomu Crne Gore upućen mobilnim operaterima i Telekomu Srbija za korišćenje Republike Srbije.

3.2. Troškovi tekućeg održavanja i opravki

Troškovi tekućeg održavanja i opravki osnovnih sredstava iskazani su u bilansu uspjeha u stvarno nastalom iznosu. Troškovi tekućeg održavanja najvećim dijelom se odnose na održavanje telekomunikacione opreme, mjesnih mreža i kompjuterskih softvera.

3.3. Troškovi zakupa

Troškovi zakupa uključuju troškove zakupa interneta, vodova, poslovnog i skladišnog prostora i ostalih troškova zakupa. Navedeni troškovi se knjiže na teret bilansa uspjeha u trenutku nastanka, odnosno proporcionalnom metodom, tokom trajanja ugovora o zakupu.

3.4. Prihodi / rashodi od kamata i drugi troškovi pozajmljivanja

Prihodi i rashodi po osnovu kamata i drugi troškovi pozajmljivanja knjiže se u korist i na teret obračunskog perioda na koji se odnose.

3.5. Prihodi od učešća u dobiti

Primaljene dividende evidentiraju se u bilansu uspjeha u okviru finansijskih prihoda u objavljenom iznosu, umanjene za porez po odbitku od 15%.

3.6. Pozitivne i negativne kursne razlike

Sva sredstva i obaveze u stranim sredstvima plaćanja su preračunati u EUR primjenom zvaničnih deviznih kursova važećih na dan bilansa stanja.

Poslovne promjene u stranim sredstvima plaćanja tokom godine preračunavaju se u EUR po zvaničnim deviznim kursovima važećim na dan poslovne promjene.

Pozitivne i negativne kursne razlike koje nastaju preračunom sredstava i obaveza iskazanih u stranim sredstvima plaćanja i preračunom transakcija u toku godine knjiže se u korist ili na teret bilansa uspjeha.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembra 2004. i 2003. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.7. Nematerijalna ulaganja

Nematerijalna ulaganja na dan 31. decembra 2004. godine iskazana su po procijenjenoj vrijednosti utvrđenoj, sa stanjem na dan 31. decembra 2002. godine, od strane nezavisnih ovlašćenih procjenitelja i umanjena za ispravku vrijednosti. Procjena vrijednosti nematerijalnih ulaganja je izvršena metodom tržišne vrijednosti, uzimajući u obzir preostali vijek korisnog trajanja nematerijalnih ulaganja, pri čemu je neto sadašnja vrijednost nematerijalnih ulaganja na dan procjene prihvaćena od strane nezavisnih procjenitelja kao pravična (fer) vrijednost tih ulaganja.

Nematerijalna ulaganja nabavljena od 1. januara 2003. godine iskazana su po nabavnoj vrijednosti.

Na dan bilansa stanja nematerijalna ulaganja se sastoje od telekomunikacione licencce, ostalih licenci i kupljenih softvera.

Telekomunikaciona licenca odnosi se na poseban licencu za obavljanje javnih fiksnih telekomunikacionih usluga, izdatom od strane Agencije za telekomunikacije Republike Crne Gore na period od 25 godina, počevši od 1. januara 2002. godine. U skladu sa Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju visine naknade za registraciju i licence telekomunikacionih operatera i pružalaca telekomunikacionih servisa od 5. novembra 2004. godine, Ministarstvo ekonomije Republike Crne Gore propisalo je posebnu godišnju naknadu za obavljanje međunarodnog saobraćaja za svaku godinu perioda važenja telekomunikacione licencce (napomena 5). Navedena naknada plaća se jednokratno u iznosu utvrđenom od strane Agencije za telekomunikacije Republike Crne Gore.

Licenca za obavljanje javnih fiksnih telekomunikacionih usluga se amortizuje ravnomjerno tokom vijeka korišćenja licencce. Rukovodstvo Društva smatra da pretpostavka obnavljanja koja je definisana u skladu sa MRS 38 - Nematerijalna ulaganja, da ekonomski vijek korišćenja nematerijalnih ulaganja ne treba da bude duži od 20 godina je neodrživa, zbog kombinacije činjenica da je period na koji je odobrena licenca 25 godina i da će ograničeni resursi koji su dodijeljeni Telekomu Crne Gore ovom licenccom biti i dalje potrebni za obavljanje svoje osnovne poslovne aktivnosti i nakon 20 godina.

3.8. Osnovna sredstva

Osnovna sredstva su prvi put procijenjena sa stanjem na dan 31. decembra 2000. godine od strane ovlašćenih lokalnih procjenitelja. Procjena je izvršena na osnovu preračuna istorijske vrijednosti jugoslovenskog dinara u DEM u skladu sa vrijednošću deviznog kursa u godini nabavke sredstva bez uporedenja sa odgovarajućim tržišnim vrijednostima osnovnih sredstava koja su bila predmet procjene vrijednost. U 2000. godini u skladu sa tada važećim računovodstvenim standardima i ostalim propisima koji su se primjenjivali u Republici Crnoj Gori, neto efekat procjene vrijednosti osnovnih sredstava knjižen je kao povećanje osnovnih sredstava i akcijskog kapitala za iznos od DEM 111,384.515 odnosno EUR 56,949.998.

U skladu sa MSFI 1 – Prva primjena međunarodnih standarda za finansijsko izvještavanje Društvo je izvršilo korekciju revalorizacionih rezervi i akcijskog kapitala za prethodno izvršenu procjenu sa stanjem na dan 1. januara 2003. godine (napomene 4b) i 15).

Osnovna sredstva na dan 31. decembra 2004. godine iskazana su po procijenjenoj vrijednosti utvrđenoj, sa stanjem na dan 31. decembra 2002. godine, od strane nezavisnih ovlašćenih procjenitelja i umanjena za ispravku vrijednosti. Procjena osnovnih sredstava je izvršena metodom tržišne vrijednosti, uzimajući u obzir preostali vijek korisnog trajanja sredstava. Negativni efekti procjene vrijednosti osnovnih sredstava knjiženi su na teret revalorizacionih rezervi do iznosa revalorizacionih rezervi utvrđenih prethodnom procjenom, dok je preostali dio negativnih efekata knjižen na teret prethodnog gubitka. Pozitivni efekti procjene osnovnih sredstava knjiženi su u korist revalorizacionih rezervi.

Osnovna sredstva nabavljena od 1. januara 2003. godine iskazana su po nabavnoj vrijednosti.

Nabavna vrijednost čini vrijednost po fakturi dobavljača, uvećana za sve troškove dovođenja sredstva u stanje funkcionalne pripravnosti.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembra 2004. i 2003. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.8. Osnovna sredstva (nastavak)

Pod osnovnim sredstvima smatraju se ona sredstva čiji je očekivani korisni vijek upotrebe duži od jedne godine.

Dobici ili gubici koji se javljaju prilikom raskidovanja ili prodaje osnovnih sredstava, iskazuju se u bilansu uspjeha kao dio ostalih poslovnih prihoda ili ostalih poslovnih rashoda.

Ulaganja koja povećavaju korisni vijek trajanja osnovnih sredstava iskazuju se kao dio te imovine, dok ulaganja u održavanje i opravke koja ne produžavaju korisni vijek trajanja, tretiraju se kao troškovi tekućeg perioda.

3.9. Amortizacija

a) Amortizacija nematerijalnih ulaganja

Amortizacija nematerijalnih ulaganja obračunava se primjenom proporcionalnog metoda u cilju otpisa imovine u toku njenog procijenjenog korisnog vijeka upotrebe. Procijenjeni korisni vijek upotrebe softvera koji je služio kao osnova za obračun amortizacije kretao se od 1 do 5 godina.

Korisni vijek upotrebe nematerijalnih ulaganja nabavljenih u toku godine utvrđuje se u skladu sa ugovorom o korišćenju tih ulaganja. Ukoliko se ugovorom o korišćenju nematerijalnih ulaganja ne precizira period korišćenja, korisni vijek upotrebe se procjenjuje na 5 godina. Primijenjene stope su sljedeće:

<u>Nematerijalna ulaganja</u>	<u>Korisni vijek (godina)</u>	<u>Stopa (%)</u>	<u>Stopa koja se priznaje u poreskom bilansu (%)</u>
Licenca za telekomunikaciju – (obavljanje javnih fiksnih telekomunikacionih usluga)	25,00	4,00	4,00
Licenca za telekomunikaciju – (obavljanje međunarodnog saobraćaja)	23,00	4,35	4,35
Microsoft licenca	2,00	50,00	50,00
Kupljeni softveri	5,00	20,00	30,00

U skladu sa članom 13. stav 6. Zakona o porezu na dobit pravnih lica (Sl. list RCG br. 65/2001) obračun amortizacije za poreske svrhe se razlikuje od obračuna amortizacije za računovodstvene svrhe. Naime, amortizacija kupljenih softvera se za poreske svrhe obračunava primjenom degressivnog metoda, dok se za ostala nematerijalna ulaganja obračunava primjenom proporcionalnog metoda.

TELEKOM CRNE GORE A.D., PODGORICA

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembra 2004. i 2003. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.9. Amortizacija (nastavak)

b) Amortizacija osnovnih sredstava

Amortizacija osnovnih sredstava se obračunava na nabavnu odnosno procijenjenu vrijednost na početku godine kao i na osnovna sredstva stavljena u upotrebu tokom godine, primjenom proporcionalnog metoda.

Procijenjeni korisni vijek upotrebe pojedinih grupa osnovnih sredstava, koji je služio kao osnova za obračun amortizacije i primijenjene stope su sljedeće:

Glavne grupe osnovnih sredstava	Procijenjeni korisni vijek (godina)	Stopa (%)	Stopa koja se priznaje u poreskom bilansu (%)
Građevinski objekti	15,00 – 55,00	1,82-6,67	5,00
Mjesne mreže	2,00 – 25,00	4,00-50,00	20,00
Prenosni sistemi i oprema za prenos	2,00 – 25,00	4,00-50,00	20,00
Telefonska centrala sa pripadajućom opremom	1,00 – 15,00	6,67-100,00	20,00
Antenski stubovi	20,00	5,00	20,00
Računari i računarska oprema	1,00 – 5,00	20,00-100,00	30,00
Terenska i putnička vozila	4,00 – 10,00	10,00-25,00	15,00
Specijalni, električni i ostali alati	2,00 – 10,00	10,00-50,00	20,00
Kancelarijski namještaj	2,00 – 8,00	12,50-50,00	20,00

Korisni vijek upotrebe pojedinih grupa osnovnih sredstava nabavljenih od 1. januara 2003. godine, koji je služio kao osnova za obračun amortizacije i primijenjene stope su sljedeće:

Glavne grupe osnovnih sredstava	Korisni vijek (godina)	Stopa (%)
Građevinski objekti	40,00	2,50
Mjesne mreže	20,00	5,00
Prenosni sistemi i oprema za prenos	20,00	5,00
Telefonska centrala sa pripadajućom opremom	9,10	11,00
Antenski stubovi	10,00	10,00
Računari i računarska oprema	4,00	25,00
Terenske i putnička vozila	6,45	15,50
Specijalni, električni i ostali alati	5,00	20,00
Kancelarijski namještaj	8,00	12,50

U skladu sa članom 13. stav 6. Zakona o porezu na dobit pravnih lica (Sl. list RCG br. 65/2001) obračun amortizacije za poreske svrhe se razlikuje od obračuna amortizacije za računovodstvene svrhe. Naime, amortizacija građevinskih objekata za poreske svrhe obračunava se primjenom proporcionalnog metoda, a za sva ostala osnovna sredstva primjenom regresivnog metoda.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembra 2004. i 2003. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.10. Obvezvrijeđenje vrijednosti imovine

Na dan bilansa stanja, rukovodstvo Društva analizira vrijednosti nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava prikazane u finansijskim izvještajima. Ukoliko postoji indikacija da za neko nematerijalno ulaganje odnosno osnovno sredstvo postoji obvezvrijeđenje, naknadivi iznos te imovine se procjenjuje kako bi se utvrdio iznos obvezvrijeđenja. Ukoliko je naknadivi iznos nekog sredstva procijenjen kao niži od vrijednosti iskazane u finansijskim izvještajima, vrijednost sredstva iskazanog u finansijskim izvještajima se smanjuje do svoje naknadive vrijednosti.

Obvezvrijeđenje se priznaje kao trošak tekućeg perioda i evidentira u okviru ostalih poslovnih rashoda (napomena 26), ukoliko sredstvo nije prikazano u finansijskim izvještajima po revalorizovanoj vrijednosti, kada se obvezvrijeđenje tretira kao smanjenje revalorizacione rezerve du revalorizovanog iznosa.

Ako se kasnije poništi obvezvrijeđenje, vrijednost sredstva prikazano u finansijskim izvještajima se povećava do promijenjene procjene naknadivog iznosa, ali tako da povećana vrijednost prikazana u finansijskim izvještajima ne prelazi iznos koji bi bio prikazan da se u proteklom godinama nije računalo obvezvrijeđenje. Poništenje obvezvrijeđenja se računa kao prihod tekućeg perioda, ukoliko sredstvo nije prikazano u finansijskim izvještajima po revalorizovanoj vrijednosti, kada se poništenje obvezvrijeđenja tretira kao povećanje revalorizacione rezerve.

3.11. Dugoročni finansijski plasmani

Dugoročni finansijski plasmani sastoje se od učešća u kapitalu povezanih pravnih lica, pridruženih društava i dugoročnih finansijskih plasmana namijenjenih prodaji.

a) Učešća u kapitalu povezanih pravnih lica

Povezana pravna lica predstavljaju ona privredna društva u kojima Telekom Crne Gore ima udio u vlasništvu iznad 50% ili više od polovine prava glasova ili pravo upravljanja finansijsima, odnosno poslovanom politikom društva. Učešća u kapitalu povezanih pravnih lica iskazana su po prvobitnoj vrijednosti ulaganja.

b) Učešća u kapitalu pridruženih privrednih društava

Pridružena privredna društva predstavljaju ona društva u kojima Telekom Crne Gore ima udio u vlasništvu između 20% i 50% ili u kojima ima značajan uticaj, ali koja nisu pod njegovom kontrolom. Učešća u kapitalu pridruženih privrednih društava iskazana su po prvobitnoj vrijednosti ulaganja.

Ukoliko iznos gubitka u pridruženom društvu prevazilazi ulog, Telekom Crne Gore ne evidentira iznos gubitka iznad uloga, ukoliko nije stvorio obaveze ili izvršio plaćanja u ime pridruženog društva.

c) Dugoročni finansijski plasmani namijenjeni prodaji

Dugoročni finansijski plasmani namijenjeni prodaji sastoje se od učešća u kapitalu poslovnih banaka i drugih pravnih lica u zemlji i inostranstvu u kojima Telekom Crne Gore ima udio u vlasništvu ispod 20%. Dugoročni finansijski plasmani namijenjeni prodaji iskazani su po prvobitnoj vrijednosti ulaganja ili po tržišnoj vrijednosti. Tržišna vrijednost se utvrđuje na finansijskoj berzi, odnosno ako ona nije raspoloživa po procjeni rukovodstva Telekoma Crne Gore o naknadivoj vrijednosti.

3.12. Zalihe

Zalihe se evidentiraju po nižoj od nabavne vrijednosti i neto prodajne vrijednosti.

Neto prodajna vrijednost je cijena po kojoj zalihe mogu biti prodane u normalnim uslovima poslovanja nakon umanjenja cijene za troškove prodaje.

Terećenjem ostalih rashoda vrši se ispravka vrijednosti zaliha u slučajevima kada se ocijeni da je potrebno svesti vrijednost zaliha na njihovu neto ostvarivu prodajnu vrijednost. Oštećene zalihe i zalihe koje po kvalitetu ne odgovaraju standardima se otpisuju.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembra 2004. i 2003. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.13. Ispravka vrijednosti potraživanja po osnovu prodaje

Ispravka vrijednosti potraživanja po osnovu prodaje vrši se na osnovu procjenjivanja naplativosti od strane rukovodstva Društva a na osnovu istorijata naplate potraživanja od komitenta.

3.14. Gotovina i gotovinski ekvivalenti

U bilansima tokova gotovine pod gotovinom i gotovinskim ekvivalentima podrazumijevaju se gotovina i sredstva na računima kod poslovnih banaka.

Izdvojena novčana sredstva kod Zajednice JPTT predstavljaju sredstva izdvojena za posebne namjene i koriste se za izmirenje ugovoraglašenih obaveza po osnovu međunarodnog telekomunikacionog saobraćaja ostvarenog do 1. jula 2002. godine preko Zajednice JPTT.

3.15. Krediti od banaka i dobavljača

Krediti od banaka i dobavljača se prvobitno prikazuju u iznosima primljenih sredstava (nominalnoj vrijednosti), a nakon toga, se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti uz primjenu ugovorene kamatne stope.

Troškovi transakcija pribavljanja kredita nisu uključeni u iznos po kome se krediti prvobitno prikazuju kako se to zahtijeva po MRS 39 "Finansijski instrumenti: Priznavanje i vrednovanje" jer po procjeni rukovodstva Društva troškovi tih transakcija nemaju materijalno značajnog efekta na finansijske izvještaje posmatrane u cjelini.

3.16. Subvencije Vlade Republike Crne Gore za kupovinu osnovnih sredstava

Subvencije Vlade Republike Crne Gore, izvršene u ranijim godinama, su utvrđene po nominalnoj vrijednosti gde je postojala razumna sigurnost da će subvencija biti primljena i da će Društvo poštovati sve uslove subvencije. Subvencije Vlade Republike Crne Gore koje se odnose na nabavku osnovnih sredstava su knjižene u korist akcijskog kapitala. Amortizacija osnovnih sredstava koja su nabavljena iz subvencija se evidentirala u bilansu uspjeha tokom procijenjenog ekonomskog vijeka trajanja. Rukovodstvo smatra da efekti primjene MRS 20 – "Računovodstveno obuhvatanje državnih dodjeljivanja i objelocanjivanje državne pomoći" nisu od materijalnog značaja na finansijske izvještaje Društva za 2004. i 2003. godinu posmatrane u cjelini.

Subvencije Vlade Republike Crne Gore, izvršene u tekućoj 2004. godini, utvrđene su po nominalnoj vrijednosti. Subvencije Vlade Republike Crne Gore koje se odnose na nabavku osnovnih sredstava (napomena 6) knjižene su u korist razgraničenih prihoda, pri čemu se prenos na prihode perioda vrši u visini troškova amortizacije istih.

3.17. Revalorizacione rezerve

Revalorizacione rezerve su formirane po osnovu efekata revalorizacije odnosno efekata izvršene procjene vrijednosti osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja koju je Društvo izvršilo u skladu sa metodama računovodstvenog obuhvatanja i iskazivanja njihove vrijednosti, koji je dozvoljeni računovodstveni tretman po MRS 16 "Osnovna sredstva (nekretnine, postrojenja i oprema)".

Revalorizaciona rezerva po osnovu procjene vrijednosti nekog osnovnog sredstva odnosno nematerijalnog ulaganja može se direktno iskazati kao povećanje nerasporedene dobiti ili kao smanjenje akumuliranog nepokrivenog gubitka u visini realizovanih revalorizacionih rezervi. Efekat revalorizacije nekog osnovnog sredstva odnosno nematerijalnog ulaganja koji je iskazan u revalorizacionim rezervama smatra se realizovanim samo u slučaju izvršene prodaje odnosno rashodovanja osnovnog sredstva.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembra 2004. i 2003. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.18. Rezervisanja

Rezervisanja se priznaju i vrše kada Društvo ima zakonsku ili ugovorenu obavezu kao rezultat prošlih događaja i kada je vjerovatno da će odliv resursa koji stvaraju ekonomske dobiti biti potreban da se izmiri obaveza i kada se može pouzdano procijeniti iznos obaveze. Društvo je po prvi put primijenilo MRS 19 – "Naknade zaposlenima" i izvršilo rezervisanja po osnovu jubilarnih nagrada i otpremnina po osnovu odlaska radnika u penziju sa starijem na dan 31. decembra 2003. godine. Pomenuta rezervisanja obračunata su od strane nezavisnog ovlaštenog aktuara i kojižena na teret prethodnog godišta. Kretanje na rezervisanjima po osnovu jubilarnih nagrada i otpremnina po osnovu odlaska radnika u penziju u toku perioda prikazano je u napomeni 17.

3.19. Beneficije za zaposlene

a) Porezi i doprinosi za obezbjeđenje socijalne sigurnosti zaposlenih

U skladu sa propisima koji se primjenjuju u Republici Crnoj Gori, Društvo je u obavezi da plaća doprinose državnim fondovima kojima se obezbjeđuje socijalna sigurnost zaposlenih. Ove obaveze uključuju doprinose za zaposlene na teret poslodavca u iznosima obračunatim po stopama propisanim relevantnim zakonskim propisima. Društvo je, takođe, obavezno da od bruto plata zaposlenih obustavi doprinose i da ih, u ime zaposlenih, uplati tim fondovima. Doprinosi na teret poslodavca i doprinosi na teret zaposlenog se knjiže na teret rashoda perioda na koji se odnose (napomena 25).

b) Obaveze po osnovu otpremnina i jubilarnih nagrada

Društvo je po Pojedinačnom kolektivnom ugovoru o radu u obavezi da isplati otpremnine u iznosu od 10 minimalnih mjesečnih zarada ostvarenih u Društvu i između 3 i 9 minimalnih mjesečnih zarada po osnovu jubilarnih nagrada za rad ostvaren u Društvu. Broj minimalnih mjesečnih zarada po osnovu jubilarnih nagrada u zavisnosti od godine radnog staža zaposlenih prikazan je u sljedećoj tabeli:

<u>Godine radnog staža u Telekomu Crne Gore</u>	<u>Broj osnovnih cijena radn</u>
10	3
20	5
30	7
34 (žene)	9
39 (muškarci)	9

Dugoročne obaveze po osnovu jubilarnih nagrada i otpremnina za odlazak u penziju nakon ispunjavanja uslova, iskazane su po sadašnjoj vrijednosti očekivanih budućih isplata zaposlenima (napomena 3.18.).

3.20. Porezi i doprinosi

a) Porez na dobit - tekući porez

Porez na dobit se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. list RCG", br. 65/01) po progresivnim stopama od 15% do 20% i to:

- na oporezivu dobit do EUR 100.000 primjenjuje se stopa od 15%; i
- na oporezivu dobit iznad EUR 100.000 primjenjuje se stopa od 20%.

Oporeziva dobit se utvrđuje na osnovu dobiti Društva iskazane u bilansu uspjeha uz usklađivanje prihoda i rashoda po odredbama Zakona o porezu na dobit pravnih lica (članova 8 i 9 za usklađivanje prihoda i članova 10 do 20 za usklađivanje rashoda).

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembra 2004. i 2003. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.20. Porezi i doprinosi (nastavak)

a) Porez na dobit - tekući porez (nastavak)

Konačan iznos obaveza po osnovu poreza na dobit utvrđuje se primjenom gore navedenih propisanih stopa na poresku osnovicu utvrđenu u poreskom bilansu i umanjuje se za izvršena ulaganja u osnovna sredstva za sopstvenu djelatnost za 25% izvršenih ulaganja, s tim da navedeno umanjenje ne može biti veće od 30% obračunatog poreza u godini u kojoj je izvršeno ulaganje.

Poreski propisi Republike Crne Gore ne predviđaju da se poreski gubici iz tekućeg perioda mogu koristiti kao osnova za povraćaj poreza plaćenog u prethodnim periodima. Međutim, gubici iz tekućeg perioda iskazani u poreskom bilansu mogu se koristiti za umanjenje poreske osnovice budućih obračunskih perioda, ali ne duže od pet godina.

U skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica Član 28 ("Sl. list RCG", br. 80/04) od 1. januara 2005. godine stopa poreza na dobit je proporcionalna i iznosi 9% od poreske osnovice.

b) Porez na dobit - odložena poreska sredstva / obaveze

Poreski efekti koji se odnose na privremene razlike između osnovice po kojoj se pojedina sredstva i obaveze priznaju u poreskom bilansu i iznosa po kojima su ta sredstva i obaveze iskazane u finansijskim izvještajima, iskazani su kao odložena poreska sredstva ili odložene poreske obaveze.

Odložena poreska sredstva / obaveze se obračunavaju po poreskim stopama za koje se očekuje da će biti u primjeni u periodu kada se sredstvo realizuje ili obaveza izmiruje.

c) Porezi, doprinosi i druge dažbine koje ne zavise od rezultata poslovanja

Porezi, doprinosi i druge dažbine koji ne zavise od rezultata poslovanja uključuju poreze na imovinu i druge poreze, naknade i doprinose koji se plaćaju prema raznim republičkim i lokalnim poreskim propisima. Ovi porezi i doprinosi su prikazani u bilansu uspjeha u okviru ostalih poslovnih rashoda.

3.21. Pravična (fer) vrijednost

Poslovna politika Društva je da objelodani informacije o pravičnoj vrijednosti aktive i pasive za koju postoje zvanične tržišne informacije i kada se pravična vrijednost značajno razlikuje od knjigovodstvene vrijednosti. Ne postoji dovoljno tržišnog iskustva, kao ni stabilnosti i likvidnosti kod kupovine i prodaje potraživanja i ostale finansijske aktive i pasive, pošto zvanične tržišne informacije nisu u svakom trenutku raspoložive. Stoga, pravičnu vrijednost nije moguće pouzdano utvrditi u odsustvu aktivnog tržišta. Upravodstvo Društva vrši procjenu rizika i u slučajevima kada se ocijeni da vrijednost po kojoj se imovina vodi u poslovnim knjigama neće biti realizovana, vrši ispravku vrijednosti. Po mišljenju rukovodstva Društva, iznosi u ovim finansijskim izvještajima odražavaju vrijednost koja je u datim okolnostima najvjerodostojnija i najkorisnija za potrebe izvještavanja.

TELEKOM CRNE GORE A.D., PODGORICA

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembra 2004. i 2003. godine

4. KOREKCIJE POČETNOG STANJA

a) Efekti korekcije greške

Korekcije početnog stanja odnose se na efekte korekcije greške po osnovu priznavanja prihoda i nastanka rashoda od međunarodnog saobraćaja ostvarenog preko Zajednice IPTT i Telekomu Srbija. Korekcije početnih stanja na akumuliranom gubitku su sljedeće:

	(Iznosi u EUR)	
	2004.	2003.
Usaglašavanje potraživanja i obaveza sa Zajednicom IPTT (napomena 3.1.2. a)		
- uknjižavanje dugoročnih finansijskih plasmana u satelitske organizacije (ranije bili u vlasništvu Zajednice IPTT)	62.812	-
- saobraćaj iz perioda od 1992. do maja 1997. godine u skladu sa promijenjenim procentom učešća (sa 3,24% na 4,50%)	252.521	-
- novoprijavljeni usaglašeni saobraćaj za period do 1. jula 2002. godine	(631.576)	1.272.938
- naknadno utvrđena potraživanja po osnovu kablovskog sistema Bar-Krf	299.189	-
- naknadno utvrđena i naplaćena potraživanja po osnovu saobraćaja iz perioda od 1992. do maja 1997. godine	731.319	-
	<u>714.265</u>	<u>1.272.938</u>
Usaglašavanje potraživanja i obaveza sa Telekomom Srbija po osnovu dolaznog i odlaznog međunarodnog saobraćaja za period od 1. jula 2002. godine do uključivo sa 31. decembrom 2003. godine (napomena 3.1.2. b)	1.297.753	(861.736)
Vlaskovi vrijednosti osnovnih sredstava identifikovanih procjenom vrijednosti ovlaštenog procjenitelja	-	1.695.740
Uknjižavanje dugoročnog finansijskog plasmana kod Crnogorske komercijalne banke A.D., Podgorica	198.617	-
Ostale korekcije	195.827	162.689
	<u>2.406.462</u>	<u>2.269.631</u>

Telekom Crne Gore je usaglasio stanje dugoročnog finansijskog plasmana kod Crnogorske komercijalne banke A.D., Podgorica. Povećanje plasmana nastalo je kao posljedica emisije akcija iz neraspoređene dobiti sa stanjem na dan 31. decembra 2002. godine, koja je registrovana u Centralnoj Depozitarnoj Agenciji Republike Crne Gore u toku 2004. godine. Navedenom emisijom akcija nisu se promijenili ranije utvrđeni relativni odnosi između akcionara.

b) Efekat primjene MSFI 1

Kao što je navedeno u napomeni 2.2. uz finansijske izvještaje Društvo je u skladu sa Odlukom o neposrednoj primjeni Međunarodnih računovodstvenih standarda (Sl. list RCG br. 69/2002) izvršilo korektivna knjiženja i dodatno primijenilo preostale Međunarodne računovodstvene standarde počevši od 1. januara 2003. godine. Efekti korekcija zbog primjene MSFI 1 su sljedeći:

	(Iznosi u EUR)			
	Akcijski kapital	Revalorizacione rezerve	Akumulirani gubitak	Ukupno
Prenos efekata ranije izvršene procjene vrijednosti osnovnih sredstava na dan 31. decembra 2002. godine (napomena 3.8 i 15)	(56.949.998)	56.949.998	-	-
Prenos efekata ranije izvršene procjene rashodovanih osnovnih sredstava	-	(4.763.558)	4.763.558	-
Ukidanje revalorizacionih rezervi po ranije izvršenoj procjeni osnovnih sredstava	-	(6.508.182)	6.508.182	-
Efekat primjene MRS 19 (napomena 3.18 i 17)	-	-	(1.028.723)	(1.028.723)
Positivan efekat procjene osnovnih sredstava	-	10.133.330	-	10.133.330
Negativan efekat procjene osnovnih sredstava	-	(45.726.382)	(50.522.947)	(56.049.329)
Revalorizacione rezerve nastale izdvajanjem RDC	-	243.289	-	243.289
Stanje 31. decembra 2003. godine	<u>(56.949.998)</u>	<u>10.328.495</u>	<u>(40.079.930)</u>	<u>(86.701.423)</u>

TELEKOM CRNE GORE A.D., PODGORICA

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembra 2004. i 2003. godine

5. NEMATERIJALNA ULAGANJA

	(Iznosi u EUR)			
	Licence	Softveri	Nematerijalna ulaganja u pripremi	Ukupno
Nabavna vrijednost				
Stanje, 1. januara 2004.	5,939.381	2,057.780	-	7,997.161
Povećanja	2,828.269	258.610	1,010.024	4,096.903
Prenos sa osnovnih sredstava	-	57.970	-	57.970
Stanje, 31. decembra 2004.	8,767.650	2,374.360	1,010.024	12,152.034
Ispravka vrijednosti				
Stanje, 1. januara 2004.	239.317	96.723	-	336.040
Prenos sa osnovnih sredstava	-	10.968	-	10.958
Amortizacija	387.992	511.408	-	899.400
Stanje, 31. decembra 2004.	627.309	619.099	-	1,246.408
Sadašnja vrijednost				
31. decembra 2004. godine	8,140.341	1,755.261	1,010.024	10,905.626
31. decembra 2003. godine	5,700.064	1,961.057	-	7,661.121

U skladu sa Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju visine naknade za registraciju i licence telekomunikacionih operatora i pružalaca telekomunikacionih servisa od 5. novembra 2004. godine, Ministarstvo ekonomije Republike Crne Gore propisalo je posebnu godišnju naknadu za obavljanje međunarodnog saobraćaja (napomena 3.7) za svaku godinu perioda važenja telekomunikacione licence u visini od EUR 120.000. Navedena naknada plaća se jednokratno u iznosu utvrđenom od strane Agencije za telekomunikacije Republike Crne Gore (napomena 19). Shodno navedenom, vrijednost telekomunikacione licence se uvećava za EUR 2,760.000 počev od 1. januara 2004. godine do zaključno sa periodom važenja telekomunikacione licence.

Nematerijalna ulaganja u pripremi sa stanjem na dan 31. decembra 2004. godine najvećim dijelom se odnose na ulaganja po osnovu projekta uvođenja novog biling sistema odnosno nabavku softvera, licenc i implementacije biling sistema (napomena 16).

TELEKOM CRNE GORE A.D., PODGORICA

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembra 2004. i 2003. godine

6. OSNOVNA SREDSTVA

	(Iznosi u EUR)					
	Zemljište	Građevinski objekti	Oprema i ostala osnovna sredstva	Investicije u toku	Avansi za materijalnu imovinu	Ukupna
Nabavna vrijednost						
Stanje, 1. januara 2004.	3,768.612	52.670.328	29,720.854	9,700.913	3.012.549	98,873.256
Povećanja	212.519	529.396	969.694	6,895.471	2,295.198	10,902.278
Subvencije (napomena 21)	-	115.573	-	39.880	-	155.453
Prenosi:						
- sa investicija u toku	85.513	6,226.406	2,010.905	(5,860.385)	(2,461.939)	-
- na zalihe (napomena 9)	-	-	-	(1,108.733)	-	(1,108.733)
- na nematerijalna ulaganja	-	-	(57.970)	-	-	(57.970)
Odučenja	(17.659)	(15.887)	(72.455)	-	-	(106.001)
Rashodovanja (napomena 26)	(17.738)	(227.541)	(369.169)	(892.065)	-	(1,506.013)
Obezvrijeđenje	(434.400)	-	-	-	-	(434.400)
Stanje, 31. decembra 2004.	3,597.347	59,298.375	32,201.859	8,774.581	2,845.808	106,717.870
Ispravka vrijednosti						
Stanje, 1. januara 2004.	-	2,557.921	2,446.510	-	-	5,004.431
Prenosi:						
- na nematerijalna ulaganja	-	-	(10.968)	-	-	(10.968)
- ostali prenos	-	1.252	(1.252)	-	-	-
Amortizacija	-	3,104.140	3,217.959	-	-	6,322.099
Odučenja	-	(564)	(5.316)	-	-	(3,880)
Rashodovanja (napomena 26)	-	(19.071)	(136.935)	-	-	(156.006)
Obezvrijeđenje	-	-	43.768	-	-	43.768
Stanje, 31. decembra 2004.	-	5,643.678	5,553.766	-	-	11,197.444
Sadašnja vrijednost						
31. decembra 2004. godine	3,597.347	53,654.597	26,648.093	8,774.581	2,845.808	95,520.426
31. decembra 2003. godine	3,768.612	50,112.407	27,274.344	9,700.913	3,012.549	93,868.825

Rashodovanje investicija u toku u iznosu od EUR 892.065 najvešim dijelom se odnosi na rashodovanje procesora ukupne vrijednosti od EUR 741.938, izvršenim u skladu sa Izvještajem Centralne popisne komisije i na osnovu odluke Odbora direktora Društva od 7. marta 2005. godine.

TELEKOM CRNE GORE A.D., PODGORICA

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembra 2004. i 2003. godine

7. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

		(Iznosi u EUR)	
	Učešće %	2004.	31. decembra 2003.
Učešće u kapitalu povezanih pravnih lica			
- Monet d.o.o., Podgorica	100,00	19.246.491	19.246.491
- Radio-difuzni centar d.o.o., Podgorica (napomena 8)	-	-	5.943.937
- Internet Crna Gora d.o.o., Podgorica	85,00	1.945.991	195.991
- Montenegrocatd d.o.o., Podgorica	51,00	83.776	83.776
		<u>21.276.258</u>	<u>25.470.195</u>
Učešće u kapitalu pridruženih društava			
- PTT Standard d.o.o., Podgorica	20,00	345.924	345.924
- Servisni centar za elektronsko poslovanje E-Mon d.o.o., Podgorica	35,00	225.388	-
		<u>571.312</u>	<u>345.924</u>
Minus: Ispravka vrijednosti		<u>(345.924)</u>	<u>(345.924)</u>
		<u>225.388</u>	-
Dugoročni finansijski plasmani namijenjeni prodaji			
<i>Učešće u kapitalu poslovnih banaka</i>			
- Crnogorska komercijalna banka A.D., Podgorica	11,80	1.318.949	980.239
- Hipotekarna banka A.D., Podgorica	0,19	19.062	19.062
- EFG Eurobank A.D., Beograd	0,03	10.712	10.712
		<u>1.348.723</u>	<u>1.010.013</u>
<i>Učešće u kapitalu drugih pravnih lica</i>			
- Poštanska štedionica A.D., Beograd	3,75	127.040	127.040
- Lovćen osiguranje A.D., Podgorica	0,39	37.200	37.200
		<u>164.240</u>	<u>164.240</u>
<i>Učešća u kapitalu satelitskih organizacija u inostranstvu</i>			
- Intelsat, Ltd	0,0061	25.700	-
- New Skies Satelites N.V.	0,0061	575	-
- Eutelsat	0,0027	28.475	-
- Inmarsat	0,0057	4.198	-
		<u>58.948</u>	-
		<u>23.073.557</u>	<u>26.644.448</u>

Telekom Crne Gore je osnivač Moneta d.o.o., Podgorica ("Monet") i jedini vlasnik. Osnovna djelatnost Moneta su javna mobilne telekomunikacije, odnosno prenos govora, podataka, slike i drugih informacija kablovima, optičkim, reletima i satelitima, telefonske, telegrafске i telefaks veze i održavanje mreže. Monet je osnovan u julu 2000. godine prenosom telekomunikacione GSM opreme.

Telekom Crne Gore je, Odlukom Odbora direktora Društva od 19. februara 2004. godine, iskoristivši pravo preče kupovine zaključio ugovor o kupovini dijela kapitala Interneta Crna Gora d.o.o., Podgorica za iznos EUR 1.750.000 čime je postao vlasnik dodatnih 60% osnivačkog kapitala navedenog društva, čija knjigovodstvena vrijednost ukupnog kapitala na dan 31. decembra 2003. godine iznosi EUR 1.371.387. Na taj način Telekom Crne Gore je povećao svoj udio na 85%.

Povećanje plasmana kod Crnogorske komercijalne banke A.D., Podgorica u iznosu EUR 338.710 Društvo je evidentiralo na osnovu emisije akcija iz neraspoređene dobiti navedene poslovne banke.

TELEKOM CRNE GORE A.D., PODGORICA

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembra 2004. i 2003. godine

7. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (Nastavak)

Telekom Crne Gore je, Odlukom Odbora direktora Društva u pristupanju osnivanju Servisnog centra za elektronsko bankarstvo od 14. oktobra 2004. godine, sa suosnivačem, preduzećem Pexim d.o.o., Beograd, osnovao Servisni centar za elektronsko poslovanje E-Mon d.o.o. Podgorica. Osnivački ulog Društva obezbijeden je u vidu infrastrukture i telekomunikacionih kapaciteta koji je sa stanjem na dan 31. decembra 2004. godine iskazan po sadašnjoj vrijednosti očekivanih budućih prihoda koje bi Društvo ostvarilo najvećim dijelom po osnovu zakupu interneta i poslovnih prostorija u vlasništvu Društva, ISDN pristupa i VTN veze ka poslovnim bankama (napomena 24). U skladu sa odlukom rukovodstva Društva, osnov za obračun sadašnje vrijednosti očekivanih budućih prihoda predstavlja primjena godišnje kamatne stope od 9%.

Odlukom Odbora direktora Društva, Telekom Crne Gore je 1. decembra 2003. godine izvršio prenos nematerijalnih ulaganja, osnovnih sredstava za emitovanje radio i televizijskih signala i novčanih sredstava na novo pravno lice pod nazivom Društvo za prenos i emitovanje radio-difuznih signala Radio-difuzni centar d.o.o., Podgorica ("RDC"). Telekom Crne Gore je bio jedini osnivač RDC-a. Osnivački kapital utvrđen je od strane nezavisnog ovlašćenog procjenitelja. Kao što je objašnjeno u napomeni 8 u toku 2004. godine izvršena je prodaja osnivačkog uloga Društva u RDC Vladi Republike Crne Gore.

8. OSTALA DUGOROČNA POTRAŽIVANJA

	(Iznosi u EUR)	
	31. decembra	
	2004.	2003.
Potraživanja od Vlade Republike Crne Gore po osnovu prodaje dugoročnog finansijskog plasmana RDC (napomena 7)	3,427.992	-
Dugoročno oročeni depozit	1,500.000	2,500.000
Dugoročna potraživanja od zaposlenih – stambeni krediti	1,112.302	-
	6,040.294	2,500.000
Minus: Tekuće dospjele dugoročnih potraživanja (napomena 11)	(77.792)	-
	<u>5,962.502</u>	<u>2,500.000</u>

Potraživanja od Vlade Republike Crne Gore u iznosu od EUR 3,427.992 sa stanjem na dan 31. decembra 2004. godine predstavljaju sadašnju vrijednost očekivanih budućih prihoda koje bi Društvo ostvarilo u skladu sa Ugovorom o prenosu udjela (prenosu osnivačkih prava u Radio-difuznom centru d.o.o., Podgorica) zaključenim 10. decembra 2004. godine između Telekoma Crne Gore i Vlade Republike Crne Gore na osnovu kog RDC u potpunosti prelazi u državno vlasništvo. U skladu sa odlukom rukovodstva Društva, osnov za obračun sadašnje vrijednosti očekivanih budućih prihoda predstavlja primjena godišnje kamatne stope od 9%. Prodaja osnivačkih prava u RDC Vladi Republike Crne Gore prouzrokovala je gubitak Društva u iznosu od EUR 2,272.656 (napomena 26).

Navedenim Ugovorom, Vlada Republike Crne Gore se obavezala da plati Društvo kupoprodajnu cijenu preciziranu Ugovorom o prenosu udjela u iznosu EUR 5,943.937 u roku od deset godina od dana zaključenja ovog Ugovora sa grejs periodom od 18 mjeseci na koji se ne zaračunava kamata. Kao što je dalje navedeno u Ugovoru, po isteku grejs perioda, a do isteka druge godine od dana zaključenja Ugovora, Vlada Republike Crne Gore je dužna da isplati Društva iznos od EUR 300.000 u jednakim mjesečnim ratama i to svakog prvog u mjesecu za nastupajući mjesec. U trećoj i četvrtoj godini otplate Vlada Republike Crne Gore se obavezuje da plati Društva godišnje iznose od EUR 600.000 u jednakim mjesečnim ratama i to svakog prvog u mjesecu za nastupajući mjesec. Ostatak kupoprodajne cijene Vlada Republike Crne Gore će isplatiti Društvu u sljedećih šest godina, tako što se preostali iznos dijeli na jednake 72 mjesečne rate koje se uplaćuju svakog prvog u mjesecu za nastupajući mjesec.

TELEKOM CRNE GORE A.D., PODGORICA

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembra 2004. i 2003. godine

8. OSTALA DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (Nastavak)

Ostala dugoročna potraživanja u iznosu od EUR 1.500.000 sa stanjem na dan 31. decembra 2004. godine predstavljaju dugoročno oročeni depozit kod Crnogorske komercijalne banke A.D., Podgorica. Navedena sredstva su oročena kao obezbjeđenje plaćanja po neopozivoj garanciji koju je Crnogorska komercijalna banka A.D., Podgorica izdala dobavljaču "Ericsson Nikola Tesla", Zagreb po osnovu Ugovora o kreditu broj ETK/EN/YU 02/204 (napomena 16). Sredstva su oročena u oktobru 2002. godine sa fiksnom godišnjom kamatnom stopom od 7,5%, koja se obračunava i plaća kvartalno. Rok za vraćanje oročenog depozita ističe izmirjenjem obaveza prema dobavljaču.

Ostala dugoročna potraživanja u iznosu od EUR 1.123,002 odnose se na kredite odobrene određenom broju zaposlenih. Krediti su odobreni sa rokom otplate od 5, 7 i 20 godina i godišnjom kamatnom stopom od 2%, koja se obračunava i plaća mjesečno. Iznos odobrenih sredstava po zaposlenom kreće se od EUR 5.000 do EUR 48.500. Određenom broju zaposlenih, koji ostvaruju pravo na umanjjenje, kreditna obaveza je umanjena 0,5% za svaku godinu efektivnog radnog staža ostvarenog do 31. decembra 1993. godine i procenat umanjjenja kreće se od 3,5% do 14,5% ukupnog iznosa odobrenog kredita. Pravo na umanjjenje zaposleni su ostvarili po osnovu izdavanja doprinosa za stambenu izgradnju do 1993. godine.

Radi obezbjeđenja urodne otplate kredita, Društvo je obezbijedilo hipoteku na stambene jedinice korisnika kredita. U skladu sa Ugovorom zaposleni je obavezan da odmah po kupovini / izgradnji stambene jedinice izvrši uknjižbu prava svojine na svoje ime i da za iznos kreditne obaveze ustanovi založno pravo - hipoteku I reda na nepokretnosti pribavljenoj odnosno izgrađenoj sredstvima kredita. Dokaz o izvršenom uknjižavanju založnog prava, zaposleni je dužan da dostavi najviše u roku od 5 mjeseci od dana isplate kredita. Do zaključno sa 31. decembrom 2004. godine, Društvo je izvršilo uknjižavanje založnog prava na EUR 490.756 kreditne obaveze zaposlenih odnosno, 44,12% ukupne vrijednosti odobrenih kredita.

Uknjižavanje založnog prava nije sprovedeno za EUR 517.269 kreditne obaveze zaposlenih odnosno, 46,50% ukupne vrijednosti odobrenih kredita, kojima je do zaključno sa 31. decembrom 2004. godine istekao ugovorom dozvoljeni rok za dostavljanje dokaza o izvršenom uknjižavanju založnog prava.

Od ukupnog iznosa datih kredita nedospjeli dio kredita koji su dati višem rukovodstvu Društva, na dan 31. decembra 2004. godine iznosi EUR 258.104.

9. ZALIHE

	(Iznosi u EUR)	
	2004.	31. decembra 2003.
Rezervni dijelovi (napomena 6)		
– za centrale	636.675	-
– za prenos	357.855	-
– za optiku	114.203	-
	1.108.733	-
– ostali	27.233	3.645
	1.135.966	3.645
Roba u magazinu		
– Telefonski aparati ruralne telefonije	532.408	609.985
– ISDN telefoni	131.405	167.858
– Ostale zalihe robe	82.211	27.292
	746.024	805.135
Materijal	176.065	109.867
Gorivo i mazivo	24.104	4.779
Alati i inventar	88.412	79.255
	2.170.571	1.002.681
Minus: Obezvjeđenje vrijednosti ruralnih telefona	(354.666)	(182.996)
	<u>1.815.905</u>	<u>819.685</u>

TELEKOM CRNE GORE A.D., PODGORICA

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembra 2004. i 2003. godine

10. POTRAŽIVANJA IZ POSLOVNIH ODNOSA

	(Iznosi u EUR)	
	2004.	31. decembra 2003.
a) Potraživanja od kupaca		
Potraživanja od kupaca u zemlji po osnovu:		
- telekomunikacionih usluga	19,654.026	16,194.019
- telekomunikacionih usluga - međunarodni saobraćaj	1,091.876	1,923.034
- interkonekcije	586.493	2,784.570
- zakupa telekomunikacionih vodova	565.382	665.640
	<u>21,897.777</u>	<u>22,567.263</u>
Potraživanja od kupaca u inostranstvu	2,715.618	2,884.080
Potraživanja od povezanih pravnih lica (napomena 30 iv))	602.845	4,563.681
	<u>3,318.463</u>	<u>7,447.761</u>
	25,216.240	30,015.024
Minus: Ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca		
- telekomunikacione usluge	(8,803.621)	(6,075.026)
- u inostranstvu	(214.076)	(1,298.364)
	<u>(9,017.697)</u>	<u>(7,373.390)</u>
	16,198.543	22,641.634
b) Ostala potraživanja		
Potraživanja po osnovu preplaćenih poteza i doprinosa	1,150.227	108.835
Potraživanja po osnovu prodaje ISDN aparata	176.598	-
Potraživanja po osnovu provizije -		
- naplata radio-difuzne pretplate	39.704	-
Potraživanja za kamatu	38.516	232.811
Potraživanja od zaposlenih	32.594	68.602
Druga potraživanja	16.633	-
	<u>1,454.272</u>	<u>410.248</u>
	<u>17,652.815</u>	<u>23,051.882</u>

11. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

	(Iznosi u EUR)	
	USD	31. decembra 2003.
Vektra d.o.o., Podgorica	-	261.104
Centralna banka Crne Gore	-	199.071
Atlasmont banka A.D., Podgorica	1,000.000	735.100
Crnogorska komercijalna banka A.D., Podgorica	3,100.000	2,278.810
Crnogorska komercijalna banka A.D., Podgorica	-	282.925
Elektroprivreda Crne Gore A.D., Nikšić	-	134.807
		<u>3,431.642</u>
Minus: Ispravka vrijednosti		<u>(134.807)</u>
		3,296.835
Tekuće dospjele dugoročnih potraživanja (napomena 8)	77.792	-
	<u>3,374.627</u>	<u>315.801</u>

TELEKOM CRNE GORE A.D., PODGORICA

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembra 2004. i 2003. godine

11. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (Nastavak)

Kratkoročni finansijski plasmani kod Crnogorske komercijalne banke A.D., Podgorica predstavljaju kratkoročno omeđene depozite na period od 35 do 365 dana, sa kamatnom stopom od 4,5% do 6% na godišnjem nivou.

Kratkoročni finansijski plasman kod Atlasmont banke A.D., Podgorica predstavlja kratkoročno omeđen depozit na period od 90 dana, sa kamatnom stopom od 3,5% na godišnjem nivou.

12. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI

	(Iznosi u EUR)	
	2004.	31. decembra 2003.
Devizni računi	116.918	350.703
Žiro računi u EUR	1.547.935	522.423
Devizna i blagajna u EUR	23.223	19.521
Ostala novčana sredstva i računi	119.916	55.452
	<u>1.807.992</u>	<u>948.099</u>
Izdvojena novčana sredstva kod Zajednice JPPT (napomena 3.14.)	389.930	-
	<u>2.197.922</u>	<u>948.099</u>

13. OBRAČUNATI I NENAPLAĆENI PRIHODI

	(Iznosi u EUR)	
	2004.	31. decembra 2003.
Procjena potraživanja po osnovu međunarodnih dolaznih poziva (napomena 3.12.)	2.283.028	2.156.975
Obračunati prihodi od odlaznih domaćih i međunarodnih poziva za period od dana posljednjeg fakturisanja do dana bilansa stanja	-	302.558
Ostali obračunati i nenaplaćeni prihodi	29.834	-
	<u>2.312.862</u>	<u>2.459.533</u>
Minus: Ispravka vrijednosti	(142.730)	-
	<u>2.170.132</u>	<u>2.459.533</u>

14. PROMJENE NA ISPRAVKI VRIJEDNOSTI POTRAŽIVANJA

	(Iznosi u EUR)			Ukupno
	Potraživanja iz poslovnih odnosa (napomena 10)	Kratkoročni finansijski plasmani (napomena 11)	Obračunati i nenaplaćeni prihodi (napomena 13)	
Početno stanje	(7.373.390)	(261.104)	-	(7.634.494)
Ispravka vrijednosti za prethodno otpisana potraživanja	-	(511.292)	-	(511.292)
Naplata u toku godine (napomena 23)	1.084.288	657.589	-	1.721.877
Nova ispravka u toku godine (napomena 26)	(2.728.595)	-	(142.730)	(2.871.325)
	<u>(9.017.697)</u>	<u>(134.807)</u>	<u>(142.730)</u>	<u>(9.295.234)</u>

TELEKOM CRNE GORE A.D., PODGORICA

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembra 2004. i 2003. godine

15. KAPITAL

Akcijski kapital

	(Iznosi u EUR)					
	31. decembra 2004.			31. decembra 2003.		
	Broj akcija	%	Vrijednost	Broj akcija	%	Vrijednost
Upisane i uplaćene akcije						
Vlada Republike Crne Gore	23,953,548	50,67	71,443,852	12,083,443	51,12	72,678,946
Zavod za zapošljavanje	213,080	0,45	635,532	-	0,00	-
Privatizacioni fondovi:						
- "TILT"	2,992,932	6,33	8,926,719	1,496,466	6,33	8,076,569
- "EUROFOND"	1,580,588	3,34	4,714,262	790,444	3,35	4,715,077
- "ATLAS MONT"	1,558,451	3,30	4,648,236	775,489	3,28	4,625,869
- "TREND"	1,345,951	2,85	4,014,433	638,866	2,70	3,810,900
- "MONETA"	1,159,836	2,45	3,459,327	576,542	2,44	3,439,131
- "MIG"	876,651	1,85	2,614,699	359,723	1,52	2,145,784
	9,514,409	20,12	28,377,676	4,637,530	19,62	27,663,330
Ostala pravna lica	1,029,471	2,18	3,070,500	49,082	0,21	292,779
Fizička lica	12,563,432	26,58	37,468,834	6,866,915	29,03	40,961,319
	47,273,940	100,00	140,996,194	23,636,970	100,00	140,996,394

Nominalna vrijednost jedne akcije sa stanjem na dan 31. decembra 2004. godine iznosi EUR 2,9826 (31. decembra 2003. godine EUR 5,9651).

Akcije Telekoma Crne Gore se kotiraju na NEX Montenegro berzi akcija u Republici Crnoj Gori. Tržišna vrijednost jedne akcije sa stanjem na dan 31. decembra 2004. godine iznosi EUR 2,0031 (31. decembra 2003. godine EUR 0,8600).

Na dan 31. decembra 2004. godine akcijski kapital fizičkih lica iskazan u iznosu EUR 37,468.834 ukl. u čije 67.162 upisane a neuplaćene akcije fizičkih lica ukupne vrijednosti EUR 200.317 (31. decembra 2003. godine akcijski kapital fizičkih lica uključuje 37.472 upisane a neuplaćene akcije fizičkih lica ukupne vrijednosti EUR 223.524).

Na osnovu Odluke Skupštine akcionara Društva o smanjenju akcijskog kapitala od 26. decembra 2003. godine poništeno je 10,367.310 običnih akcija, ukupne nominalne vrijednosti EUR 61,842.037. Navedeno smanjenje akcijskog kapitala odnosi se na pokrivenje akumuliranog gubitka u iznosu od EUR 4,892.039 i na isknjižavanje efekata ranije izvršene procjene vrijednosti osnovnih sredstava sa stanjem na dan 31. decembra 2000. godine u iznosu od EUR 56,919.998. Odlukom o smanjenju akcijskog kapitala Društva nisu promijenjeni postojeći relativni odnosi između akcionara, niti ranije stečena prava akcionara.

Skupština akcionara Društva je na II vanrednoj sjednici održanoj 5. marta 2004. godine donijela Odluku o emisiji po osnovu usitnjavanja akcija Društva. Navedenom Odlukom izvršeno je poništavanje 23.636.970 običnih akcija sa stanjem na dan 31. decembra 2003. godine. Novom emisijom akcija izvršeno je usitnjavanje, tako da se ukupan kapital Društva podijelio na 47,273.940 običnih akcija, pri čemu se nisu promijenili ranije utvrđeni relativni odnosi između akcionara, niti ranije stečena prava akcionara.

TELEKOM CRNE GORE A.D., PODGORICA

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembra 2004. i 2003. godine

16. DUGOROČNE OBAVEZE

	Kamatna stopa	Inicijalni iznos	(Iznosi u EUR)	
			2004.	31. decembra 2003.
Dugoročni krediti u zemlji				
- HVB Banka A.D., Beograd	šestomjesečni EURIBOR + 4,75% godišnje	3.200.000	2.800.000	3.200.000
- Montenegrobanka A.D., Podgorica	šestomjesečni EURIBOR + 3,5% godišnje	1.300.000 4.500.000	935.113 3.735.113	- 3.200.000
Dugoročni krediti u inostranstvu				
- Ericsson Nikola Tesla, Zagreb	6,10% godišnje	10.181.470	3.532.597	5.610.249
- Slovenska izvozna družba d.d., Ljubljana	EURIBOR +1,85% godišnje	747.707	448.624	598.166
- Telekom Italija, Projekat "Bar- Krf"	2% godišnje	1.962.050 USD	365.118 4.346.339	397.154 6.605.569
Ostale dugoročne obaveze u zemlji				
Finansiranje Pošte Crne Gore d.o.o., Podgorica			-	267.414
Ukupno dugoročne obaveze			8.081.452	10.072.983
Minus: Tekuće dospjeću dugoročnih obaveza			(5.372.650)	(4.336.421)
			2.708.802	5.736.562

Dospjeću dugoročnih obaveza prikazano je u narednoj tabeli:

	(Iznosi u EUR)	
	2004.	31. decembra 2003.
- do jedne godine	5.372.650	4.336.421
- od jedne do dvije godine	2.304.229	4.417.948
- od dvije do tri godine	404.573	1.169.072
- od tri do četiri godine	-	149.542
	8.081.452	10.072.983

Dugoročni kredit iskazan na dan 31. decembra 2004. godine u iznosu od EUR 2.800.000 odnosi se na kredit odobren od strane HVB Banke A.D., Beograd za izmirenje obaveza po osnovu Ugovora o izgradnji MIPNET mreže (Montenegrin IP service network) zaključenog između Društva i MDS informatički inženjering, Beograd. Otplata kredita se vrši u četiri polugodišnje rate, počevši od oktobra 2004. godine.

Dugoročni kredit iskazan na dan 31. decembra 2004. godine u iznosu od EUR 935.113 odnosi se na kredit odobren od strane Montenegrobanke A.D., Podgorica za finansiranje projekta uvođenja novog billing sistema odnosno nabavku hardvera, softvera, licence i implementacije billing sistema od dobavljača u inostranstvu ComArch S.A., Krakow. Otplata kredita se vrši u jednakim tromjesečnim glavnicičnim ratama i mjesečnim kamatama.

Obaveze po osnovu dugoročnih rubnih kredita iskazanih na dan 31. decembra 2004. godine u iznosu od EUR 3.532.597 odnose se na vijednost isporučene telekomunikacione opreme od inostranog dobavljača "Ericsson Nikola Tesla", Zagreb. Oplate kredita i dospjelih kamata vrše se u deset tromjesečnih rata.

TELEKOM CRNE GORE A.D., PODGORICA

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembra 2004. i 2003. godine

16. DUGOROČNE OBAVEŽE (Nastavak)

Dugoročni kredit od Slovenske izvozne družbe d.d., Ljubljana iskazan na dan 31. decembra 2004. godine u iznosu od EUR 448.624 odnosi se na kredit odobren za izmirenje obaveza prema inostranom dobavljaču Iskra Elektrovezve d.d., Kranj za nabavku telekomunikacione opreme. Otplata kredita i dospjelih kamata vrši se u deset jednakih polugodišnjih rata, počevši od maja 2003. godine.

Dugoročni kredit iskazan na dan 31. decembra 2004. godine u iznosu od EUR 365.118 odnosi se na obaveze po osnovu ugovora o izgradnji i održavanju podvodnog optičkog kabla od Krfa do Bara, koji je inicijalno bio zaključen između Hellenic Telecommunications Organization S.A. (OTE), Telekom Italije i Zajednice JPTT. Otplata kredita se vrši iz ostvarenih prihoda od međunarodnog saobraćaja i to putem kompenzacije potraživanja od Telekoma Italija. Navedeni kredit odobren je sa rokom dostizanja do 30. septembra 2003. godine i godišnjom kamatnom stopom 2%.

Ostale dugoročne obaveze prema Pošti Crne Gore d.d.o., Podgorica ("Pošta") iskazane na dan 31. decembra 2003. godine u iznosu od EUR 267.414 odnose se na preuzete obaveze Društva prema Pošti nastale razdvajanjem JP PTT Crne Gore na osnovu Ugovora o međusobnim odnosima preduzeća koja su nastala statusnom promjenom - podjelom JP PTT Crne Gore. Navedene preuzete obaveze inicijalno su iznosile EUR 6,288.890 (DEM 12,300.000) sa ugovorenom dinamikom isplate u periodu od 1999. do 2003. godine. Društvo je sa stanjem na dan 31. decembra 2004. godine u potpunosti izmirilo obaveze prema Pošti.

17. REZERVISANJA

	(Iznosi u EUR)	
	31. decembra	
	2004.	2003.
Beneficije zaposlenima		
- Jubitarnе nagrade	762.879	724.745
- Otpremnine i prijevremeni odlazak u penziju	317.319	303.978
	<u>1.080.198</u>	<u>1.028.723</u>
Rezervisanja za finansiranje Pošte	<u>1.075.288</u>	-
	<u>2.155.486</u>	<u>1.028.723</u>

a) Beneficije zaposlenima

Rezervisanja za beneficije zaposlenima izvršena su na osnovu sadašnje vrijednosti očekivanih budućih isplata zaposlenima po osnovu jubilarnih nagrada i otpremnina za odlazak u penziju nakon ispunjavanja uslova.

Sadašnja vrijednost očekivanih budućih isplata za jubilarne nagrade i otpremnine utvrđena je od strane nezavisnog ovlašćenog aktuara u skladu sa pravilima aktuarske matematike. Tehničke osnove korišćene za obračunavanje sadašnje vrijednosti očekivanih budućih isplata uključuju primjene:

- a) komutativnih brojeva, izračunih na osnovu izračunate vjerovatnoće doživljenja stanovništva Republike Crne Gore iz popisa 1980 - 1982. godine i
- b) godišnje kamatne stope od 9% za diskontovanje očekivanih budućih isplata zaposlenima.

TELEKOM CRNE GORE A.D., PODGORICA

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembra 2004. i 2003. godine

17. REZERVISANJA (Nastavak)

a) Beneficije zaposlenima (nastavak)

Kretanje na rezervisanjima u toku perioda prikazano je u narednoj tabeli:

	(Iznosi u EUR)	
	2004.	31. decembra 2003.
Stanje na početku godine	1,028.723	-
Efekat primjene MRS 19	-	1,028.723
Rezervisanja u toku godine (napomena 25)	75.929	597.219
Iskorišćeno u toku godine	(24.454)	(597.219)
Stanje na kraju godine	<u>1,080.198</u>	<u>1,028.723</u>

b) Rezervisanja za finansiranje Pošte

Na osnovu Aneksa Ugovora o međusobnim odnosima preduzeća koja su nastala statusom promjenom - podjelom IP PTT Crne Gore, nepovratne obaveze Društva prema Pošti za period od 1. januara 2004. do 31. decembra 2007. godine iznose EUR 4,800.000. Anksom Ugovora se precizira da Odbor direktora Društva zadržava pravo, da nakon 31. decembra 2005. godine preispita mogućnost daljeg obezbjeđenja i uplate sredstava za finansiranje Pošte. U skladu sa navedenim, obaveze Društva prema Pošti za period od 1. januara 2004. do 31. decembra 2005. godine iskazane su po sadašnjoj vrijednosti očekivanih budućih isplata koje sa stanjem na dan 31. decembra 2004. godine iznose EUR 1,075.288. U skladu sa odlukom rukovodstva Društva, osnov za obračun sadašnje vrijednosti očekivanih budućih isplata predstavlja primjena godišnje kamatne stope od 9%.

Preuzele obaveze prema Pošti u periodu od 1. januara 2006. do 31. decembra 2007. godine prikazane su u napomeni 32.

Kretanje na rezervisanjima u toku godine prikazano je u narednoj tabeli:

	(Iznosi u EUR)	
	2004.	31. decembra 2003.
Stanje na početku godine	-	-
Rezervisanja u toku godine	2,232.302	-
Isplaćeno u toku godine	(1,170.000)	-
Trošak kamate	12.986	-
Stanje na kraju godine	<u>1,075.288</u>	<u>-</u>

18. ODLOŽENI POREZI

a) Odložene poreske obaveze

	(Iznosi u EUR)	
	2004.	31. decembra 2003.
Stanje na početku godine	1,663.039	2,607.226
Obračunati odloženi preuz u toku godine	(124.959)	(944.187)
Stanje na kraju godine	<u>1,538.080</u>	<u>1,663.039</u>

Odložene poreske obaveze se odnose na privremene razlike između osnovice po kojoj se osnovna sredstva i neimaterijalna ulaganja priznaju u poreskom bilansu i iznosa po kojima su ta sredstva iskazana u finansijskim izvještajima Društva.

TELEKOM CRNE GORE A.D., PODGORICA

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembra 2004. i 2003. godine

18. ODLOŽENI POREZI (Nastavak)

b) Porez na dobit

	(Iznosi u EUR)	
	2004.	2003.
Obračunati tekući porez u toku godine	36.167	1,054.308
Obračunati odloženi porez u toku godine	(124.959)	(944.187)
Stanje na kraju godine	(88.792)	110.121

c) Usaglašavanje pretpostavljenog poreza na dobit po finansijskim izvještajima Društva i poreskom bilansu

Usaglašavanje pretpostavljenog poreza na dobit po finansijskim izvještajima i poreza na dobit po poreskom bilansu prikazano je u sljedećoj tabeli:

	(Iznosi u EUR)	
	2004.	2003.
Dobit u bilansu uspjeha prije oporezivanja	9,571.207	18,113.583
Poreska stopa (15%, 20%)	1,909.241	3,617.717
Trnškovi koji se ne priznaju	197.526	52.499
Korekcija prelodne godine	-	(2,607.226)
Ostala usaglašavanja	291.463	-
Efekat promjene poreske stope (0%)	(1,874.876)	-
Olakšice po osnovu investicija	(15.500)	(451.846)
Prihodi od dividendi	(598.646)	(501.023)
	(88.792)	110.121

19. KRATKOROČNE OBAVEZE IZ POSLOVANJA

	(Iznosi u EUR) 31. decembra	
	2004.	2003.
Obaveze prema dobavljačima u zemlji po osnovu:		
- interkonekcije	1,210.858	3,014.770
- telekomunikacioni usluga - međunarodni saobraćaj	674.506	569.314
- Agencija za telekomunikacije Republike Crne Gore	1,692.900	1,560.134
- zakup globalnog pristupa internetu	162.229	-
- ostali obaveza	1,214.417	1,504.243
	4,954.910	6,648.461
Obaveze prema dobavljačima u inostranstvu	483.698	572.576
Obaveze prema povezanim licima (napomena 30 vi)	503.244	954.636
Obaveze iz specifičnih poslova odnose se na:		
- Agenciju za radio-difuziju, Podgorica (napomena 3.1.1. c))	2,580.935	-
- RTV Crne Gore (napomena 3.1.1. c))	466.027	1,279.736
- Republički Fond penzijskog i invalidskog osiguranja	73.232	978.024
	3,120.294	2,277.760
Ostale kratkoročne obaveze	110.772	206.628
	9,172.918	10,600.061

TELEKOM CRNE GORE A.D., PODGORICA

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembra 2004. i 2003. godine

19. KRATKOROČNE OBAVEZE IZ POSLOVANJA (Nastavak)

Obaveze prema Agenciji za telekomunikacije Republike Crne Gore sa stanjem na dan 31. decembra 2004. godine u iznosu od EUR 1,692.900 odnose se na:

- obaveze po osnovu dobijene licence za obavljanje javnih fiksnih telekomunikacionih usluga u iznosu od EUR 192.900 koja obezbeđuje Društvu pravo da instalira, održava i koristi u poslovanju javne centrale za fiksnu telefonsku mrežu. U skladu sa navedenim, Društvo je u obavezi da plaća iznos od 1% od godišnjih prihoda po osnovu dobijene licence.
- obaveze po osnovu dobijene posebne telekomunikacione licence za obavljanje međunarodnog saobraćaja za svaku godinu perioda važenja telekomunikacione licence u iznosu od EUR 1,500.000 (napomena 5). Društvo je nakon datuma bilansa stanja u potpunosti izmirilo navedenu obavezu

U skladu sa Ugovorom o naplati radio-difuzne pretplate u Republici Crnoj Gori, Društvo je u obavezi da od 1. januara 2004. godine u ime i za račun Agencije za radio-difuziju, vrši fakturisanje i naplatu radio-difuzne pretplate u Republici Crnoj Gori. Osnovica za obračun radio-difuzne pretplate koja pripada Agenciji za radio-difuziju je broj naplaćenih telefonskih računa, u okviru kojih je naplaćena radio-difuzna pretplata, za mjesec za koji se vrši obračun (napomena 3.1.1. c)).

Obaveza po osnovu radio-difuzne pretplate iskazana na dan 31. decembra 2004. godine u iznosu EUR 2,580.935 odnosi se na obavezu prema Agenciji za radio-difuziju po osnovu naplaćene pretplate uključene u telefonske račune u iznosu EUR 820.052, dok se ostatak obaveze od EUR 1,760.883 odnosi na obračunate obaveze po osnovu nenaplaćene pretplate.

Obaveze prema Republičkom Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja odnose se na preostale obaveze po osnovu Rješenja Vlade Republike Crne Gore, po kome je tadašnji JP PTT Crne Gore bio u obavezi da mjesečno uplaćuje dio prihoda ostvarenih povećanjem cijena usluga Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja, odnosno 11,11% mjesečnih prihoda. Vlada Republike Crne Gore je na sjednici održanoj 22. juna 2000. godine dala saglasnost na Odluku o stavljanju van snage Odluke o usmjeravanju sredstava stvorenih povećanjem cijena PTT usluga koju je donio Upravni odbor Telekoma Crne Gore. Odluka je stupila na snagu 1. jula 2000. godine.

20. OBAVEZE ZA POREZE

	(Iznosi u EUR)	
	31. decembra	
	2004.	2003.
Obaveze po osnovu poreza na dividendu	385.461	573.083
Obaveze za porez na dodatu vrijednost	443.227	-
Obaveze za porez na dobiti pravnih lica	-	820.819
Obaveze za porez po odbitku na isplate izvršene po osnovu kamata isplaćenih nezavisnim pravnim licima	50.164	-
Obaveze za porez na zarade	54.706	-
Obaveze za doprinose na zarade	300.459	-
Ostale obaveze za poreze	37.140	11.634
	<u>1,271.157</u>	<u>1,405.536</u>

TELEKOM CRNE GORE A.D., PODGORICA

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembra 2004. i 2003. godine

21. OBRAČUNATE OBAVEZE

	(Iznosi u EUR)	
	2004.	31. decembra 2003.
Obaveze za dividende	96.909	38.051
Procjena obaveza po osnovu međunarodnih dolaznih poziva (napomena 3.1.2.)	500.748	465.460
Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja	121.708	133.037
Razgraničeni obračunati troškovi	46.664	33.600
Subvencije (napomena 6)	155.453	-
Razgraničeni prihodi učešća u kapitalu pridruženih društava (napomena 7)	220.788	-
Razgraničeni prihodi od zakupnina (napomena 30 vi))	73.896	-
Ostala pasivna vremenska razgraničenja	-	326.752
	<u>1.216.166</u>	<u>996.900</u>

22. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA

	(Iznosi u EUR)	
	2004.	2003.
Prihodi od telekomunikacionih usluga		
- Odlazni domaći i međunarodni pozivi	33.394.972	34.179.847
- Telekomunikaciona pretplata	6.230.005	5.973.496
- Mjesečna pretplata po osnovu radio i TV difuzije	-	1.537.834
	<u>39.624.977</u>	<u>41.691.177</u>
Ostali prihodi od telekomunikacionih usluga		
- Zakup i održavanje telefonskih kapaciteta – vodova	1.869.668	1.933.233
- Telegrami, teleksi i ostale usluge	525.292	711.255
- Prihodi od uključivanja novih pretplatnika	491.122	572.503
- Prihodi od dodatnih telekomunikacionih usluga	125.228	140.212
	<u>3.011.310</u>	<u>3.357.203</u>
Prihodi od povezanih pravnih lica (napomena 30 i))	5.079.575	6.363.431
Prihodi od pridruženih privrednih društava	-	840.027
Prihodi od interkonekcije u zemlji	8.997.300	11.053.878
Prihodi po osnovu međunarodnih dolaznih poziva	9.031.729	6.931.859
Ostali prihodi	874.953	418.634
	<u>66.619.844</u>	<u>70.656.209</u>

23. OSTALI POSLOVNI DOBICI

	(Iznosi u EUR)	
	2004.	2003.
Dobici od prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja	184.891	32.420
Dobici od prodaje materijala, rezervnih dijelova, alata i inventara	-	57.342
Prihodi od zakupnina	10.417	4.848
Naplaćena sumnjiva i sporna potraživanja (napomena 14)		
- Zajednica JPPT	1.084.288	-
- ostala potraživanja	637.589	605.757
Prihodi po osnovu naplaćenih šteta	-	65.282
Viškovi	17.374	24.326
Prihodi od smanjenja obaveza	170.667	213.816
Prihodi po osnovu provizije za naplatu radio-difuzne pretplate	283.889	20.728
Ostali poslovni prihodi	198.766	381.565
	<u>2.587.881</u>	<u>1.406.084</u>

TELEKOM CRNE GORE A.D., PODGORICA

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembra 2004. i 2003. godine

24. POSLOVNI RASHODI OSNOVNE DJELATNOSTI

	(Iznosi u EUR)	
	2004.	2003.
Poslovni rashodi interkonekcije – povezana pravna lica (napomena 30 iii))	4,690.710	4,402.203
Rashodi interkonekcije u zemlji	9,205.102	8,330.590
Rashodi po osnovu međunarodnih odlaznih poziva	2,780.246	2,655.938
	<u>16,676.058</u>	<u>15,388.731</u>
Nabavna vrijednost prodane robe	247.871	356.498
Troškovi telekomunikacionog materijala, ostalog materijala i rezervnih dijelova	597.761	398.574
Troškovi električne energije	825.843	1,457.729
Troškovi goriva, mazuta i uglja	266.768	396.283
	<u>1,938.263</u>	<u>2,609.084</u>
	<u>18,614.321</u>	<u>17,997.815</u>

25. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI

	(Iznosi u EUR)	
	2004.	2003.
Troškovi neto zarada i naknada zarada	6,621,417	7,021,979
Troškovi poreza na zarade i naknade zarada	2,647,944	2,955,750
Troškovi doprinosa na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog	2,598,831	2,622,628
Troškovi doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	2,874,434	3,165,297
Otpremnine prilikom otpuštanja i raskida radnog odnosa, otpremaine za odlazak u penziju i jubilarne nagrade	278.694	609.285
Troškovi zimmice, regresa i ljetovanja zaposlenih	595.858	1,180.095
Ostala lična primanja po osnovu umanjenja stambenih kredita	99.432	-
Primanja članova Odbora direktora koji nisu u radnom odnosu	74.453	80.865
Rezervisanja za beneficije zaposlenih	75.929	-
Troškovi naknada	756.729	1,099.211
	<u>17,023.781</u>	<u>18,735.110</u>

TELEKOM CRNE GORE A.D., PODGORICA

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembra 2004. i 2003. godine

26. OSTALI POSLOVNI RASHODI

	(Iznosi u EUR)	
	2004.	2003.
Gubici po osnovu prodaje RDC-a	2,272.656	-
Rezervisanja za finansiranje Pošte Crne Gore d.o.o., Podgorica (napomena 17b)	2,232.302	-
Troškovi održavanja	1,629.480	1,949.585
Troškovi štampanja i distribucije telefonskih računa	1,397.910	1,495.047
Troškovi potencijalnih sumnjivih i spornih potraživanja (napomena 14)	2,871.325	786.781
Otpis potraživanja iz poslovnih odnosa	685.576	-
Troškovi telekomunikacione licence	755.400	778.556
Troškovi sponzorstva	734.736	689.651
Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje osnovnih sredstava (napomena 6)	1,350.007	2,684.386
Obezvrijeđenje vrijednosti osnovnih sredstava (napomena 6)	121.858	-
Troškovi reklame, propagande i sajмова	268.086	424.486
Troškovi zakupa interneta	621.552	401.747
Troškovi usluga stručnih institucija	161.103	357.640
Troškovi zakupa vodova i ostali troškovi zakupa	328.734	309.116
Troškovi platnog prometa	413.090	301.033
Troškovi sudskih izvršenja, administrativno i sudske takse	777.531	265.451
Obezvrijeđenje vrijednosti zaliha	171.670	182.996
Otpis zaliha	100.547	60.026
Troškovi premija osiguranja	143.007	187.715
Troškovi ostalih porezu	184.445	166.717
Troškovi obuke i seminara za zaposlene	89.493	133.411
Troškovi smještaja, prevoza i dnevnica za službena putovanja	559.282	371.970
Troškovi usluga mobilne telefonije - povezana pravna lica (napomena 30 iii))	120.835	128.855
Troškovi reprezentacije	139.735	115.277
Doprinosi za Zajednicu JP TT	70.146	105.648
Troškovi ostalih doprinosa i komunalnih taksi	90.377	59.795
Troškovi transportnih i usluga špedicije	24.085	23.596
Ostali nematerijalni rashodi	575.907	561.294
	<u>18,890.875</u>	<u>12,540.779</u>

TELEKOM CRNE GORE A.D., PODGORICA

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembra 2004. i 2003. godine

27. FINANSIJSKI PRIHODI, NETO

	(Iznosi u EUR)	
	2004.	2003.
Finansijski prihodi		
Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica (napomena 30ii)		
- dividenda Monet d.o.o., Podgorica	2.539.221	2.508.029
- dividenda Internet Crna Gora d.o.o., Podgorica	249.263	-
	<u>2.788.484</u>	<u>2.508.029</u>
Prihodi od kamata	271.264	301.428
Pozitivne kursne razlike	398.772	101.389
Ostali finansijski prihodi		
- dividende drugih pravnih lica	80.654	22.084
- dividende drugih pravnih lica isplaćeno u akcijama	140.093	-
	<u>229.747</u>	<u>22.084</u>
	<u>3.687.767</u>	<u>2.932.930</u>
Finansijski rashodi		
Rashodi kamata	(686.001)	(794.593)
Negativne kursne razlike	(885.924)	(524.419)
Ostali finansijski rashodi	(1.884)	(51.202)
	<u>(1.573.809)</u>	<u>(1.370.214)</u>
	<u>2.113.958</u>	<u>1.562.716</u>

28. ZARADA PO AKCIJI

	(Iznosi u EUR)	
	2004.	2003.
Neto dobit obračunskog perioda iz redovnog poslovanja	9.659.999	18.432.209
Gubitak obračunskog perioda iz prestanka poslovanja	-	(428.747)
Neto dobit obračunskog perioda	<u>9.659.999</u>	<u>18.003.462</u>
Prosječan ponderisan broj izdatih akcija	67.367.778	67.367.778
Osnovna zarada / (gubitak) po akciji		
- iz redovnog poslovanja	0,1434	0,2736
- iz prestanka poslovanja	-	(0,0064)
Osnovna zarada po akciji, neto	<u>0,1434</u>	<u>0,2672</u>

Obračun prosječnog ponderisanog broja izdatih akcija za 2004. i 2003. godinu uključuje smanjenje broja običnih akcija od 10.367.310, kao i usitnjavanje običnih akcija (dvije za jednu) izvršeno na osnovu Odluke Skupštine akcionara Društva od 5. marta 2004. godine (napomena 15).

Društvo nema potencijalnih razrijeđenih običnih akcija.

29. DIVIDENDA PO AKCIJI

Tokom 2004. godine, objavljene su i isplaćene dividende po osnovu raspodjele dobiti za 2003. godinu u iznosu od EUR 5,042.088 (2003. godine: EUR 3,820.552). Dividenda po akciji je iznosila EUR 0,1067 (2003. godine: EUR 0,1124).

TELEKOM CRNE GORE A.D., PODGORICA

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembra 2004. i 2003. godine

30. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA

i) Prodaja usluga

	(Iznosi u EUR)	
	2004.	2003.
<i>Monet d.o.o., Podgorica</i>		
- Interkonekcija	3,214.282	6,083.723
- Negeografski kodovi	-	124.924
- Zakup telekomunikacionih vodova	559.313	83.451
- Telekomunikacione usluge	13.520	12.287
- Ostali prihodi	49.151	38.318
	<u>3,836.266</u>	<u>6,342.703</u>
<i>Montenegrocard d.o.o., Podgorica</i>		
- Telekomunikacione usluge	126.003	-
<i>Internet Crna Gora d.o.o., Podgorica</i>		
- Telekomunikacione usluge	10.170	-
- Zakup telekomunikacionih vodova	249.900	-
- Globalni pristup internetu	788.361	-
- ISDN pretplata PRA	68.875	-
	<u>1,117.306</u>	<u>-</u>
<i>Radio-difuzni centar d.o.o., Podgorica</i>		
- Provizija za fakturisanje radio-difuzne pretplate	-	20.728
	<u>-</u>	<u>20.728</u>
	<u>5,079.575</u>	<u>6,363.431</u>

U toku 2003. godine ukupni prihodi Društva ostvareni prodajom usluga Internetu Crna Gora d.o.o., Podgorica iznosili su EUR 670.696.

ii) Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica

	(Iznosi u EUR)	
	2004.	2003.
- Dividenda Monet d.o.o., Podgorica	2,539.221	2,508.029
- Dividenda Internet Crna Gora d.o.o., Podgorica	249.263	-
	<u>2,788.484</u>	<u>2,508.029</u>

iii) Nabavka usluga

	(Iznosi u EUR)	
	2004.	2003.
<i>Monet d.o.o., Podgorica</i>		
- Interkonekcija	4,690.710	4,402.203
- Usluge mobilne telefonije	120.835	128.855
- Ostali rashodi	6.082	98.816
	<u>4,817.627</u>	<u>4,629.874</u>
<i>Internet Crna Gora d.o.o., Podgorica</i>		
- Zakupi (internet i linka)	9.356	-
- Ostalo	2.200	-
	<u>11.556</u>	<u>-</u>
	<u>4,829.183</u>	<u>4,529.874</u>

U toku 2003. godine ukupna nabavka usluga Društva od Interneta Crna Gora d.o.o., Podgorica izvršena je u iznosu EUR 29.662.

TELEKOM CRNE GORE A.D., PODGORICA

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembra 2004. i 2003. godine

30. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA (Nastavak)

iv) Salda potraživanja

	(Iznosi u EUR)	
	2004.	31. decembra 2003.
<i>Monet d.o.o., Podgorica</i>		
- Interkonekcija	521.610	2.566.542
- Telekomunikacione usluge	790	118.634
- Učešće u dobiti - dividenda	-	1.808.030
- Ostala potraživanja	11.141	-
	<u>533.541</u>	<u>4.493.206</u>
<i>Montenegrocard d.o.o., Podgorica</i>		
- Telekomunikacione usluge	55.269	40.270
- Učešća u dobiti - dividenda	5.953	5.953
	<u>61.222</u>	<u>46.223</u>
<i>Internet Crna Gora d.o.o., Podgorica</i>		
- Telekomunikacione usluge	834	-
- Ostala potraživanja (preliveni saobraćaj)	7.248	-
	<u>8.082</u>	<u>-</u>
<i>Radio-difuzni centar d.o.o., Podgorica</i>		
- Provizije za fakturisanje radio-difuzne pretplate	-	24.252
	<u>-</u>	<u>24.252</u>
	<u>602.845</u>	<u>4.563.681</u>

v) Salda obaveza

	(Iznosi u EUR)	
	2004.	31. decembra 2003.
<i>Monet d.o.o., Podgorica</i>		
- Interkonekcija	341.770	400.051
- Povraćaj dijela dividendi za 2001. godinu	-	401.408
- Usluge mobilne telefonije	13.524	13.790
- Obaveze po osnovi zajedničkog ulaganja	147.950	-
	<u>503.244</u>	<u>815.249</u>
<i>Radio-difuzni centar d.o.o., Podgorica</i>		
- Pretplata za radio i TV difuziju	-	139.387
	<u>-</u>	<u>139.387</u>
	<u>503.244</u>	<u>954.636</u>

TELEKOM CRNE GORE A.D., PODGORICA

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembra 2004. i 2003. godine

30. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA (Nastavak)

vi) Ohrađunate obaveze i razgraničeni prihodi

	(Iznosi u EUR)	
	2004.	31. decembra 2003.
<i>Monet d.o.o., Podgorica</i>		
- Zakup poslovnog prostora	67.622	-
	<u>67.622</u>	<u>-</u>
<i>Internet Crna Gora d.o.o., Podgorica</i>		
- Zakup poslovnog prostora	6.274	-
	<u>6.274</u>	<u>-</u>
	<u>73.896</u>	<u>-</u>

31. NEMONETARNE TRANSAKCIJE

Bilans: tokova gotovine za 2004. i 2003. godinu korigovani su za povećanje osnovnih sredstava finansiranih odobrenim dugoročnim robnim kreditima i sredstvima po osnovu subvencija Vlade Republike Crne Gore, kao i za zatvaranje potraživanja od Vlade Republike Crne Gore sa obavezama po osnovu poreza. Nemonetarne transakcije prikazane su u sljedećoj tabeli:

	(Iznosi u EUR)	
	2004.	2003.
Osnovna sredstva		
- Osnovna sredstva	(850.872)	(7.281.368)
- Prenos na RDC	-	5.570.648
Dugoročni finansijski plasman		
- Prenos na RDC	-	(5.570.648)
Potraživanja od Vlade RCG	1.352.583	4.037.231
Dugoročne obaveze	695.419	7.281.368
Razgraničeni prihodi - subvencije	155.453	-
Kratkoročne obaveze za poreze		
- Obaveze za porez na promet	-	(1.901.102)
- Obaveze za porez na dodatu vrijednost	(571.356)	(1.865.472)
- Obaveze za akontaciju poreza na dobit	(376.508)	-
- Obaveze za porez na isplaćenu dividendu	(404.719)	-
- Obaveze po osnovu zatezanih kamata na neizmirene poreske obaveze	-	(270.657)
	<u>-</u>	<u>-</u>

32. POTENCIJALNE I PREUZETE OBAVEZE

a) Pošta Crne Gore d.o.o., Podgorica

Na osnovu Aneksa Ugovora o međusobnim odnosima preduzeća koja su nastala statusnom promjenom - podjelom JP PTT Crne Gore, preuzete obaveze Društva prema Pošti Crne Gore d.o.o., Podgorica ("Pošta") za period od 1. januara 2006. do 31. decembra 2007. godine iznose EUR 2.400.000.

TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembra 2004. i 2003. godine

32. **POTENCIJALNE I PREUZETE OBAVEZE (Nastavak)**

a) **Pošta Crne Gore d.o.o., Podgorica (nastavak)**

Rok dospijeća preuzetih obavezca Društva je prikazan u narednoj tabeli:

	(Iznosi u EUR)
	31. decembra
	2004.
2006. godina	1,200.000
2007. godina	1,200.000
	2,400.000

Aneksom Ugovora o međusobnim odnosima preduzeća koja su nastala statusnom promjenom - podjelom JP PTT Crne Gore, Odbor direktora Društva nakon 31. decembra 2005. godine zadržava pravo da preispita mogućnost daljeg obuhvaćanja i uplate sredstava za finansiranje Pošte.

Ukoliko Pošta u vremenu trajanja Aneksa Ugovora ostvari u svom poslovanju neto dobit, za taj iznos se Telekom Crne Gore oslobađa plaćanja gure prikazane preuzete obaveze.

Raskidni uslov navedenog Aneksa Ugovora predstavlja privatizacija Pošte, kao i promjena u vlasničkoj strukturi koja bi imala kao rezultat vlasničku strukturu u kojoj Vlada Republike Crne Gore nije većinski vlasnik Pošte.

b) **Potencijalne obaveze po osnovu poreza i doprinosa na isplaćene otpremnine**

U skladu sa odredbama Zakona o radu i na osnovu Odluke o racionalizaciji broja izvršilaca, Društvo je u 2003. i 2004. godini izvršilo isplate otpremnina po osnovu tehnološkog viška i po drugim osnovama.

Na ovako isplaćene otpremnine, a na osnovu pribavljenog mišljenja Ministarstva rada i socijalnog staranja Vlade Republike Crne Gore i Poreske uprave Vlade Republike Crne Gore, Društvo je izvršilo obračun poreza na dohodak fizičkih lica na iznose isplaćenih otpremnina iznad nivoa predviđenog Uredbom o određivanju iznosa prihoda na koje se ne plaća porez na dohodak fizičkih lica. (Sl. RCG br.43-02 i 69-07)

c) **Ugovori sa višim rukovodstvom Društva**

U novembru 2004. godine potpisani su Aneksi ugovora o zaradi, pravima, obavezama i odgovornostima višeg rukovodstva Društva, kao i ugovori o zaradi, pravima, obavezama i odgovornostima sa članovima višeg rukovodstva Društva sa kojima prethodno pomenuto nije regulisano. Ovi ugovori regulišu pitanja neto zarada koje se kreću od 2 do 5 prosječnih neto zarada u Društvu uvećanih za 0,5-0,75% za svaku godinu rada, odnosno zakonsko uvećanje za staž.

Pored toga navedeni aneksi i ugovori regulišu pitanja u slučaju razrješenja ili raskida ugovora o zaradi, pravima, obavezama i odgovornostima višeg rukovodstva Društva, kao i isteka mandatnog perioda (uglavnom 5 godina). Aneksi i ugovori predviđaju jedno od dolje navedenih prava viših rukovodilaca Društva:

- ugovori o radu na neodređeno vrijeme (izuzev članova Odbora direktora koji nisu u radnom odnosu u Društvu);
- zaradu u narednih 6 mjeseci (izuzev članova Odbora direktora koji nisu u radnom odnosu u Društvu);
- otpremninu u iznosu od 12 mjesečnih zarada isplaćenih u mjesecu koji prethodi raskidu Ugovora.

U skladu sa gore navedenim, maksimalne potencijalne obaveze Društva po osnovu razrješenja ili raskida navedenih aneksu i ugovora, u zavisnosti da li bi se više rukovodstvo Društva opredijelilo za isplatu zarada ili otpremnina, iznosile bi oko EUR 280.000, odnosno EUR 400.000.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembra 2004. i 2003. godine

32. POTENCIJALNE I PREUZETE OBAVEZE (Nastavak)

d) Ostale potencijalne i preuzete obaveze

Ostale potencijalne i preuzete obaveze po ugovorima su sljedeće:

	(Iznosi u EUR)
	<u>31. decembra 2004.</u>
Ugovorene obaveze po osnovu nabavke osnovnih sredstava	1,229.267
Finansiranje unapređenja kadrovske osnove Univerziteta Crne Gore	100.000
Ugovorene obaveze po osnovu sponzorstva KK. Budućnost	<u>450.000</u>
	<u>1,779.267</u>

Ugovorene obaveze po osnovu nabavke osnovnih sredstava u iznosu od EUR 1,229.267 se najvećim dijelom odnose na preuzete obaveze prema izvođaču radova Fin invest d.o.o., Podgorica.

33. SUDSKI SPOROVI

Društvo sa stanjem na dan 31. decembra 2004. godine, vodi sudske sporove u kojima se javlja kao tužilac i tuženi. Po procjeni rukovodstva, ukupna vrijednost sudskih sporova, bez procijenjenih efekata zateznih kamata, u kojima je Društvo tuženi iznosi EUR 244.600. Društvo nije izvršilo rezervisanja za eventualne obaveze po navedenim sporovima zbog toga što po procjeni rukovodstva Društva, iako nije sa sigurnošću moguće predvidjeti konačan ishod sporova, Društvo neće biti izloženo materijalno značajnim potencijalnim gubicima po ovom osnovu.

Ukupna vrijednost sudskih sporova sa stanjem na dan 31. decembra 2004. godine u kojima je Društvo tužilac iznosi EUR 5.896.032. Navedeni sudski sporovi vode se protiv pretplatnika, pravnih i fizičkih lica radi naplate potraživanja.

34. DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA STANJA

a) Dugoročna potraživanja od zaposlenih – stambeni krediti

Na osnovu Odluka Odbora direktora Društva početkom 2005. godine predviđeno je odobravanje 58 kredita zaposlenima u ukupnom iznosu EUR 1,359.300. Od ukupnog iznosa navedenih kredita, EUR 302.500 bi trebalo da bude isplaćeno višem rukovodstvu Društva. Do datuma izdavanja ovih finansijskih izvještaja nije bilo isplata navedenih kredita zaposlenima Društva.

b) Dugoročni finansijski plasmani namijenjeni prodaji

Sporazumom o prenosu prava akcionara EUTELSAT-a, Telekom Crne Gore je 1. februara 2005. godine prenio sva svoja prava u EUTELSAT-u Telekomu Srbija za naknadu u iznosu EUR 25.000.

c) Privatizacija Telekoma Crne Gore A.D., Podgorica

U skladu sa Planom privatizacije ("Sl. list RCG", br. 24/04), Vlada Republike Crne Gore je donijela Odluku o prodaji akcija Telekoma Crne Gore A.D. Podgorica i 19. oktobra 2004. godine raspisala Međunarodni javni tender za prodaju 51,1204% akcijskog kapitala Društva u vlasništvu Vlade Republike Crne Gore. Za kupovinu akcija prijavilo se pet kompanija od kojih su se četiri kvalifikovale za podnošenje ponuda.

Na osnovu Izvještaja Tendenske komisije od 14. januara 2005. godine, Savjet za privatizaciju je donio odluku o rangiranju ponuda, prema kojoj je za najpovoljnijeg ponuđača izabrana kompanija Matav – Mađarski Telekom. Prema tenderskoj proceduri, ponuđač sa najvećim brojem bodova je proglašen za Prvorangiranog ponuđača i sa njim su otvoreni pregovori o zaključenju Ugovora. Do datuma izdavanja ovih finansijskih izvještaja nisu okončani pregovori sa navedenim ponuđačem. Ukoliko ne dođe do zaključenja Ugovora sa Prvorangiranim ponuđačem, iz bilo kojih razloga, na pregovore se poziva prvi sljedeći ponuđač.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembra 2004. i 2003. godine

35. DEVIZNI KURSEVI

Zvanišni kursevi valuta koje su korišćene za preračun deviznih pozicija bilansa stanja u EUR na dan 31. decembra 2004. i 31. decembra 2003. godine bili su sljedeći:

	(Iznosi u EUR)	
	31. decembra	
	2004.	2003.
SDR	1,13778	1,18488
USD	0,7351	0,7996

TELEKOM CRNE GORE A.D., PODGORICA

**Konsolidovani finansijski izvještaji
za 2004. i 2003. godinu
i Izvještaj nezavisnog revizora**

S A D R Ž A J

	Strana
Izveštaj nezavisnog revizora	1 - 2
Konsolidovani finansijski izvještaji:	
Konsolidovani bilansi stanja	3
Konsolidovani bilansi uspjeha	4
Konsolidovani izvještaji o promjenama na kapitalu	5
Konsolidovani izvještaji o tokovima gotovine	6
Napomene uz konsolidovane finansijske izvještaje	7 - 47

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Odbornik direktora i akcionarima Telekomu Crne Gore A.D., Podgorica

Izvršili smo revizije konsolidovanih bilansa stanja Telekomu Crne Gore A.D., Podgorica (u daljem tekstu "Telekom" ili "Društvo") sa stanjem na dan 31. decembra 2004. i 2003. godine, kao i odgovarajućih konsolidovanih bilansa uspjeha, izvještaja o promjenama na kapitalu i bilansa tokova gotovine za navedene godine. Za ove konsolidovane finansijske izvještaje odgovorno je rukovodstvo Društva. Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o prikazanim konsolidovanim finansijskim izvještajima na osnovu obavljene revizija.

Osim kao što je objašnjeno u narednom pasusu, revizije smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ti standardi nalažu da planiramo i izvršimo reviziju na način koji omogućava da se, u razložnoj mjeri, uvjerimo da konsolidovani finansijski izvještaji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja. Revizija uključuje ispitivanje dokaza, na bazi provjere uzoraka, kojima se potkrepljuju iznosi i informacije objelodanjene u konsolidovanim finansijskim izvještajima. Revizija takođe uključuje ocjenu primijenjenih računovodstvenih načela i vrednovanje značajnijih procjena koje je izvršilo rukovodstvo, kao i opštu prezentaciju konsolidovanih finansijskih izvještaja. Smatramo da revizije koje smo izvršili obezbjeđuju razumnu osnovu za izražavanje našeg mišljenja.

Kao što je objelodanjeno u napomeni 36c) uz konsolidovane finansijske izvještaje, Vlada Republike Crne Gore je, u skladu sa Planom privatizacije, donijela Odluku o prodaji akcija Telekomu Crne Gore A.D., Podgorica, na osnovu koga je 19. oktobra 2004. godine raspisan Međunarodni javni tender za prodaju 51,1204% akcijskog kapitala Društva u vlasništvu Vlade Republike Crne Gore. U skladu sa Izvještajem Tenderске komisije od 14. januara 2005. godine i rangiranja ponuđača, pristupljeno je pregovorima sa odabranim ponuđačem o navedenoj prodaji akcija. Do datuma izdavanja ovih konsolidovanih finansijskih izvještaja nisu nam dostavljene informacije u vezi pregovora, kao ni nacrt ugovora o prodaji akcija Društva u vlasništvu Vlade Republike Crne Gore, koji mogu uticati na konsolidovane finansijske izvještaje Društva na dan i za godinu koja se završava 31. decembra 2004. i 2003. godine. Takođe, kao što je objelodanjeno u napomeni 36, nisu nam dostavljene informacije vezane za druge događaje nastale nakon datuma bilansa stanja koji mogu uticati na konsolidovane finansijske izvještaje Društva na dan i za godinu koja se završava 31. decembra 2004. i 2003. godine.

Kao što je objelodanjeno u napomeni 4a) uz konsolidovane finansijske izvještaje, Društvo je prihode u iznosu od EUR 2,970,232 (2003. godina: EUR 2,976,517) i rashode od EUR 631,576 (2003. godina: EUR 861,736) koji se uglavnom odnose na međunarodni saobraćaj ostvaren preko Zajednice jugoslovenskih pošta, telegrafa i telefona ("Zajednica JPTT") prije 1. jula 2002. godine (do kada je cjelokupan međunarodni telefonski saobraćaj usmjeren preko Zajednice JPTT) i prihode i rashode po osnovu međunarodnog saobraćaja ostvarenog preko Preduzeća za telekomunikacije Telekom Srbija A.D., Beograd ("Telekom Srbija"), od 1. jula 2002. do 31. decembra 2003. godine evidentiralo preko početnog stanja akumuliranog nepokrivenog gubitka tekućeg perioda, a ne prethodnog perioda, kako se to zahtijeva po MRS 8 – "Neto dobitak ili gubitak za određeni period, značajne greške i promjene u računovodstvenim politikama".

Kao što je prikazano u napomeni 6 uz finansijske izvještaje, osnovna sredstva iskazana u bilansu stanja na dan 31. decembra 2004. i 2003. godine uključuju zemljište i građevinske objekte neto sadašnje vrijednosti od EUR 3,618,012 (31. decembra 2003. godine: EUR 5,222,527), odnosno EUR 56,121,764 (31. decembra 2003. godine: EUR 54,177,559). Nismo bili u mogućnosti da se uvjerimo u vlasništvo nad zemljištem i građevinskim objektima, neto sadašnje vrijednosti na dan 31. decembra 2004. i 2003. godine od EUR 155,400 (31. decembra 2003. godine: EUR 361,970), odnosno EUR 619,909 (31. decembra 2003. godine: EUR 1,408,891) obzirom da Društvo ne posjeduje potpunu dokumentaciju o vlasništvu. Na osnovu informacija dobijenih od rukovodstva Društva, proces kompletiranja dokumentacije je u toku.

(Nastavak)

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Odbora direktora i akcionarima Telekomu Crne Gore A.D., Podgorica (Nastavak)

Kao što je objelodanjeno u napomenama 11, 15, 22 i 25 uz konsolidovane finansijske izvještaje, potraživanja i obaveze u konsolidovanom bilansu stanja na dan 31. decembra 2004. godine uključuju potraživanja i obaveze po osnovu međunarodnog saobraćaja ostvarenog preko Telekomu Srbija. Zbog limitiranih podataka koji su nam dostavljeni od strane Društva u vezi potraživanja od i obaveza prema Telekomu Srbije, nismo se mogli uvjeriti u potpunost i ispravnost računovodstvenog obuhvatanja potraživanja i obaveza na dan 31. decembra 2004. godine, odnosno prihoda i rashoda po osnovu međunarodnog saobraćaja ostvarenog preko Telekomu Srbija za period od 1. januara do 31. decembra 2004. godine.

Kao što je objelodanjeno u napomeni 34b) uz konsolidovane finansijske izvještaje, Društvo nije obračunalo i iskazalo obaveze za poreze i doprinose na razliku između ukupno isplaćenih otpremnina za prijevremeni raskid radnog odnosa i otpremnina koje ne podliježu obavezi obračuna poreza i doprinosa u iznosu od oko EUR 590.000 (bez potencijalnih efekata zatezних kamata) zbog neujednačenog tretmana u pogledu primjene propisa koji se odnose na obračun poreza i doprinosa na isplaćene otpremnine (po osnovu tehnološkog viška i po drugim osnovama). Na osnovu raspoloživih informacija nismo u mogućnosti da se uvjerimo u ispravnost navedenog računovodstvenog tretmana poreza i doprinosa na razliku između ukupno isplaćenih otpremnina za prijevremeni raskid radnog odnosa i otpremnina koje ne podliježu obavezi obračuna poreza i doprinosa u ovim konsolidovanim finansijskim izvještajima.

Po našem mišljenju, osim za efekte koje na konsolidovane finansijske izvještaje imaju pitanja odstupanja od MRS 8, kao i za efekte eventualnih korekcija po pitanju neizvjesnosti i ograničenja u obimu primjene revizorskih procedura navedenih u prethodnim pasusima, konsolidovani finansijski izvještaji istinito i objektivno, po svim bitnim pitanjima, prikazuju finansijski položaj Društva na dan 31. decembra 2004. i 2003. godine kao i rezultate poslovanja, promjene na kapitalu i tokove gotovine za navedene poslovne godine, u skladu sa računovodstvenim standardima i propisima važećim u Republici Crnoj Gori.

Ne izražavajući dalje rezerve u odnosu na dato mišljenje, skrećemo pažnju je povezano pravno lice "Montenegrocard" d.o.o., Podgorica ("Montecard") u 2004. godini poslovalo sa značajnim gubitcima u iznosu od EUR 87.575 i da na dan 31. decembra 2004. godine ima akumulirani nepokriveni gubitak u iznosu od EUR 248.560 što materijalno značajno umanjuje iznos kapitala. Obim poslovnih aktivnosti je značajno umanjen u 2004. godini, što se nepovoljno odražava i na likvidnost odnosno solventnost Montecarda. Ova pitanja ukazuju na postojanje materijalno značajnih neizvjesnosti koje mogu da izazovu značajnu sumnju u sposobnost Montecarda da nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti poslovanja. Ovi konsolidovani finansijski izvještaji Društvo ne uključuju korekcije koje bi mogle da proizađu po osnovu razrješenja pomenutih neizvjesnosti.

Deloitte d.o.o., Podgorica

3. mart 2005. godine, osim za napomene 6 i 20 za koje je datum 7. mart 2005. godine

Jovan Papić, Ovlašćeni revizor
(Licenca br. 012 od 30. aprila 2004. godine)



KONSOLIDOVANI BILANSI STANJA
Na dan 31. decembar 2004. i 2003. godine
(Bilansi u EUR)

	<u>Napomene</u>	<u>Tekuća 2004. godina</u>	<u>Prethodna 2003. godina</u>
AKTIVA			
Stalna imovina		155,235.609	149,736.420
Nematerijalna ulaganja	5	23,200.833	20,531.648
Osnovna sredstva	6	122,532.758	124,621.281
Dugoročni finansijski plasmani	7	1,864.844	1,454.020
Goodwill	8	780.312	-
Ostala dugoročna potraživanja	9	6,851.398	3,129.471
Odložena poreska sredstva	21 a)	5.464	-
Obrtna imovina		33,032.732	29,378.863
Zalihe	10	2,999.336	2,037.999
Potraživanja iz poslovnih odnosa	11	20,430.189	22,396.045
Kratkoročni finansijski plasmani	12	4,021.099	558.888
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	13	3,088.152	1,107.814
Unaprijed plaćeni troškovi	14	265.650	340.170
Obračunati a nenaplaćeni prihodi	15	2,228.306	2,665.957
Ostala obrtna imovina		-	271.990
Ukupna aktiva		188,268.341	179,115.283
PASIVA			
Kapital i rezerve		152,457.143	140,142.210
Aksijski kapital	17	140,996.394	140,996.394
Revalorizaciona rezerva		9,321.385	10,190.768
Ostale rezerve		1,295.427	1,295.427
Statutarne rezerve		797.322	480.731
Neraspoređena dobit / Akumulirani nepokriveni gubitak		46.615	(12,821.110)
Manjinski interes	18	953.491	-
Dugoročne obaveze		9,455.905	13,899.547
Dugoročne obaveze	19	5,360.918	10,347.130
Rezervisanja	20	2,155.486	1,028.723
Odložene poreske obaveze	21 b)	1,939.501	2,523.694
Kratkoročne obaveze		25,401.802	25,073.526
Kratkoročne obaveze iz poslovanja	22	10,822.766	12,334.199
Kratkoročne finansijske obaveze	23	10,578.993	8,321.566
Obaveze za poreze	24	2,097.111	2,159.884
Obračunate obaveze	25	1,902.932	2,257.877
Ukupna pasiva		188,268.341	179,115.283

Napomene na stranama od 7 do 47
čine sastavni dio ovih konsolidovanih finansijskih izvještaja.



Igor Miroslav Petrović

Šef računovodstva:

Vesna Bošković

TELEKOM CRNE GORE A.D., PODGORICA

KONSOLIDOVANI BILANSI USPJEHA

Za godine koje se završavaju 31. decembra 2004. i 2003.

(Iznosi u EUR)

	<u>Napomene</u>	<u>Tekuća 2004. godina</u>	<u>Prethodna 2003. godina</u>
POSLOVNI PRIHODI		<u>100,483.313</u>	<u>92,396.591</u>
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	26	97,662.329	90,826.962
Ostali poslovni prihodi	27	2,820.984	1,569.629
POSLOVNI RASHODI		<u>(81,946.243)</u>	<u>(69,512.608)</u>
Poslovni rashodi osnovne djelatnosti	28	(18,633.147)	(16,706.550)
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	29	(21,298.063)	(22,267.194)
Amortizacija	5, 6	(15,044.067)	(11,471.710)
Ostali poslovni rashodi	30	(26,970.966)	(19,067.154)
DOBIT OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI		<u>18,537.070</u>	<u>22,883.983</u>
Finansijski rashodi, neto	31	(1,342.741)	(1,370.658)
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA		<u>17,194.329</u>	<u>21,513.325</u>
Porez na dobit	21 c)	(1,004.962)	(1,136.973)
NETO DOBIT NAKON OPOREZIVANJA		<u>16,189.367</u>	<u>20,376.352</u>
Manjinski interes	18	(79.318)	-
NETO DOBIT		<u>16,110.049</u>	<u>20,376.352</u>

Napomene na stranama od 7 do 47
čine sastavni dio ovih konsolidovanih finansijskih izvještaja.

KONSOLIDOVANI IZVJEŠTAJI O PROMJENAMA NA KAPITALU

Za godine koje se završavaju 31. decembra 2004. i 2003.

(Iznosi u EUR)

	Akcijski kapital	Revalorizaci- one rezerve	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Neraspoređena dobit / Akumulirani nepokriveni gubitak	Ukupno
Stanje, 1. januara 2003.	202.838.431	-	935.179	1.295.427	3.548.618	208.611.655
Korekcija početnog stanja						
- efekti korekcija greške (napomena 4a))	-	-	-	-	2.114.781	2.114.781
- efekti prijenosa MFNI (napomena 4b))	(56.949.998)	10.328.495	-	-	(40.079.930)	(86.701.433)
Prenosi	(4.892.039)	-	(452.448)	-	5.341.487	-
Dividende	-	-	-	-	(3.247.469)	(3.247.469)
Porez na dividende	-	-	-	-	(1.015.676)	(1.015.676)
Prenos po osnovu taslođivanja osnovnih sredstava	-	(137.727)	-	-	137.727	-
Neto dobit tekuće godine	-	-	-	-	20.376.352	20.376.352
Stanje, 31. decembra 2003.	140.996.394	10.190.768	482.731	1.295.427	(12.421.110)	140.142.210
Stanje, 1. januara 2004.	140.996.394	10.190.768	480.731	1.295.427	(12.421.110)	140.142.210
Korekcija početnog stanja						
(napomena 4a))	-	-	-	-	2.338.655	2.338.656
Prenosi	-	-	316.591	-	(316.591)	-
Dividende	-	-	-	-	(4.285.775)	(4.285.775)
Porez na dividende	-	-	-	-	(1.248.398)	(1.248.398)
Prenos po osnovu taslođivanja i prodaje osnovnih sredstava	-	(269.784)	-	-	269.784	-
Obezvjeđanje vaučerski osnovnih sredstava	-	(356.310)	-	-	-	(356.310)
Umanjenje gubitka po osnovu prodaje RDC-a	-	(243.289)	-	-	-	(243.289)
Neto dobit tekućeg perioda	-	-	-	-	16.110.049	16.110.049
Stanje, 31. decembra 2004.	140.996.394	9.321.385	797.322	1.295.427	46.615	152.457.143

Napomeno na stranama od 7 do 47

Čite sastavni dio ovih konsolidovanih finansijskih izvještaja.

KONSOLIDOVANI IZVJEŠTAJI O TOKOVIMA GOTOVINE

Za godine koje se završavaju 31. decembra 2004. i 2003.

(Iznosi u EUR)

	Tekuća 2004. godina	Prethodna 2003. godina
Poslovne aktivnosti		
Prilivi od prodaje	105,465.777	93,338.907
Odlivi po osnovu plaćanja dobavljačima i zaposlenima	(63,450.806)	(65,213.842)
<i>Priliv gotovine generisan iz poslovnih aktivnosti</i>	42,014.971	28,125.065
Odliv po osnovu plaćene kamate	(1,541.966)	(785.918)
Odliv po osnovu poreza na dobit	(3,251.648)	(884.414)
<i>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti</i>	37,221.357	26,454.735
Aktivnosti investiranja		
Prilivi po osnovu prodaje osnovnih sredstava	123.858	32.420
Prilivi od povraćaja kratkoročnih finansijskih plasmana	1,257.033	3,421.004
Priliv od primljenih kamata	343.879	253.622
Priliv od primljenih dividendi	90.114	22.084
Odlivi po osnovu nabavke osnovnih sredstava	(14,641.909)	(19,876.545)
Odlivi po osnovu nabavke nematerijalnih ulaganja	(4,751.888)	(1,362.511)
Odlivi po osnovu ostalih investicija - dugoročnih finansijskih plasmana	(1,750.000)	-
Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana - kratkoročno oročeni depoziti	(4,109.522)	(1,498.305)
<i>Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja</i>	(23,438.435)	(19,008.231)
Aktivnosti finansiranja		
Priliv od dugoročnog uzajmljivanja	1,020.124	3,200.000
Priliv od kratkoročnog uzajmljivanja	7,460.000	3,000.000
Prilivi od povraćaja dugoročno oročenih depozita	1,000.000	-
Prilivi po osnovu povraćaja pozajmljenih dugoročnih sredstava stambenih kredita zaposlenima	87.014	26.781
Odliv po osnovu povraćaja pozajmljenih dugoročnih sredstava	(6,198.892)	(5,001.850)
Odliv po osnovu povraćaja pozajmljenih kratkoročnih sredstava	(7,679.037)	(3,250.000)
Odlivi po osnovu stambenih kredita drž. radnicima	(1,497.230)	(100.000)
Odlivi po osnovu povraćaja dugoročnih obaveza - finansiranje Pošte Crne Gore d.o.o., Podgorica	(1,437.414)	(1,795.687)
Odlivi po osnovu troškova transakcija	(653.495)	(455.779)
Odliv po osnovu isplaćenih dividendi i poreza na dividende	(4,772.067)	(3,678.487)
<i>Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>	(12,670.907)	(8,055.022)
Neto povećanje / (smanjenje) gotovine i gotovinskih ekvivalenata	1,112.015	(608.520)
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na početku godine	1,107.814	1,737.990
Korekcija početnog stanja za Internet i Montecarlo	620.233	-
Korekcija početnog stanja za RDC	(14.308)	-
Efekt karenskih razlika na kraju godine	(127.532)	(21.656)
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na kraju godine (napomena 13)	2,698.222	1,107.814

Napomene na stranicama od 7 do 47
čine sastavni dio ovih konsolidovanih finansijskih izvještaja.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2004. i 2003. godine

1. OSNIVANJE I DJELATNOST

Telekom Crne Gore A.D., Podgorica ("Društvo" ili "Telekom Crne Gore") je osnovan i registrovan u Privrednom sudu u Podgorici 31. decembra 1998. godine Rješenjem broj Fi. 5490/98, nakon statusne transformacije i razdvajanja telekomunikacija i pošte iz Javnog preduzeća PTT saobraćaja Crne Gore ("JP PTT Crne Gore").

Telekom Crne Gore je nakon statusne transformacije postao pravni sledbenik JP PTT Crne Gore. Nakon privatizacije, sprovedene kroz proces masovne vaučerske privatizacije, 49% vlasništva Društva pripalo je pravnim investitorima (privatizacionim fondovima i građanima), a 51% državi, odnosno Vladi Republike Crne Gore. U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, dana 6. novembra 2002. godine izvršena je preregistracija Društva kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici pod registracionim brojem 4-0000618/001.

Osnovna djelatnost Društva su održavanje i eksploatacija telekomunikacionog sistema na području Republike Crne Gore, razvoj telekomunikacionih tehnologija i obezbjeđivanje telekomunikacionih usluga korisnicima.

Društvo obezbjeđuje pružanje usluga fiksne telefonije koje se odnose na lokalne, nacionalne i međunarodne telefonske usluge, kao i širok spektar ostalih telekomunikacionih usluga, uključujući održavanje mreža, mreže podataka, telex i telegrafске usluge. U skladu sa Zakonom o telekomunikacijama Republike Crne Gore Društvo je 31. decembra 2003. godine zvanično ukinulo ekskluzivno pravo u pružanju usluga fiksne telefonije u Republici Crnoj Gori.

Tokom 2000. godine, Telekom Crne Gore je razvio mrežu mobilne telefonije i osnovao Monet d.o.o., Podgorica ("Monet") kao svoje zavisno preduzeće u potpunom vlasništvu i pri tom na njega prenio poslove mobilne telefonije. Monet je registrovan 28. jula 2000. godine Rješenjem Privrednog suda u Podgorici, Fi. 2143/00 kao Društvo za pružanje usluga javnih mobilnih komunikacija. U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, 10. septembra 2002. godine izvršena je preregistracija Moneta kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici pod registracionim brojem 5-0070480/001.

Osnovnu djelatnost Moneta predstavljaju javne mobilne telekomunikacije odnosno, prenos govora, podataka, slike i drugih informacija kablovima, emitovanjem, emitovanjem reletjima i satelitima, telefonske, telegrafске i telefaks veze i održavanje mreže.

Telekom Crne Gore je 1997. godine sa manjinskim učešćem od 25% osnovao Društvo sa ograničenom odgovornošću "Internet Crna Gora" za realizaciju i eksploataciju Internet projekta, Podgorica ("Internet"). U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", br. 6/2002), Internet je izvršio ažuriranje registracije u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 13. decembra 2002. godine, pod registracionim brojem 5-0085343/001. Osnovna djelatnost Interneta je pružanje internet usluga, iznajmljivanje linija, reprodukcije kompjuterskih medija, pružanje savjeta i izrada kompjuterskih programa.

Istovremeno pravo preče kupovine, Telekom Crne Gore je 19. februara 2004. godine postao vlasnik dodatnih 60% osnivačkog kapitala Interneta i na taj način je povećao svoj udio na 85%

Tokom 1999. godine Telekom Crne Gore je osnovao "Montenegrocard" društvo sa ograničenom odgovornošću za izgradnju i eksploataciju sistema javnih telefonskih govornica, Podgorica (u daljem tekstu "Montecard") sa učešćem od 51% u vlasništvu Montecarda. U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", br. 6/2002), Montecard je izvršio ažuriranje registracije u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 14. decembra 2002. godine, pod registracionim brojem 5-0148263/001. Osnovnu djelatnost Montecarda predstavlja upravljanje i eksploatacija mreže javnih telefonskih govornica.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2004. i 2003. godine

1. OSNIVANJE I DJELATNOST (Nastavak)

U skladu sa Članom 128 Zakona o radio-difuziji Republike Crne Gore, 1. decembra 2003. godine Telekom Crne Gore je izvršio prenos nematerijalnih ulaganja, osnovnih sredstva za emitovanje radio i televizijskih signala i novčanih sredstava na novo pravno lice pod nazivom Društvo za prenos i emitovanje radio-difuznih signala Radio-difuzni centar d.o.o., Podgorica ("RDC") kao svoje zavisno preduzeće u potpunom vlasništvu. Osnovna djelatnost RDC-a je pružanje usluga prenosa radio-televizijskih programa na teritoriji Republike Crne Gore. RDC je registrovan 3. decembra 2003. godine Rješenjem Privrednog suda u Podgorici, Fi. 5-0196430/001.

U skladu sa Ugovorom o prenosu udjela (prenosu osnivačkih prava u RDC) zaključenim 10. decembra 2004. godine između Telekoma Crne Gore i Vlade Republike Crne Gore, RDC u potpunosti prelazi u državno vlasništvo (napomena 9).

Sjedište Društva je u Podgorici, Republika Crna Gora, Kralja Nikole 2.

2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA I RAČUNOVODSTVENI METOD**2.1. Osnove konsolidacije**

Finansijski izvještaji predstavljaju konsolidovane finansijske izvještaje Telekoma Crne Gore A.D., Podgorica (Matično društvo) i finansijske izvještaje za tri povezana privredna društva, Monet d.o.o., Podgorica, Internet Crna Gora d.o.o., Podgorica i Montenegrocard d.o.o., Podgorica (2003. godine Monet i Radio-difuzni centar d.o.o., Podgorica).

Društvo je izvršilo konsolidaciju Montecard-a u konsolidovanim finansijskim izvještajima na dan i za godinu koja se završava 31. decembra 2004. godine, jer je početkom 2004. godine ponovo steklo kontrolu nad finansijskim i poslovnim politikama Montecard-a. Shodno tome, svi materijalno značajni iznosi transakcija koje su nastale iz međusobnih poslovnih odnosa ovih povezanih društava eliminisani su prilikom konsolidacije.

Podaci o povezanim preduzećima navedeni su u napomeni 1.

2.2. Osnove za sastavljanje i prezentaciju konsolidovanih finansijskih izvještaja

Društvo ima obavezu da vodi svoje računovodstvene evidencije i sastavlja konsolidovane finansijske izvještaje u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Crne Gore ("Sl. list RCG", br. 6/2002) odnosno na osnovu Odluke o neposrednoj primjeni Međunarodnih računovodstvenih standarda ("MRS") u Republici Crnoj Gori ("Sl. list RCG", br. 69/2002). Shodno tome, Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja ("MSFI") primjenjuju se za konsolidovane finansijske izvještaje koji obuhvataju period koji počinje sa 1. januarom 2003. godine.

Zvanična valuta u Republici Crnoj Gori i izvještajna valuta Društva je Euro (EUR).

2.3. Uporedni podaci

U cilju usaglašavanja sa prezentacijom podataka za tekući period izvršene su određene reklasifikacije podataka prezentovanih u konsolidovanim finansijskim izvještajima za 2003. godinu.

Društvo je u 2004. i 2003. godini izvršilo korekciju početnog stanja po osnovu priznavanja prihoda i rashoda od međunarodnog saobraćaja ustvarenog preko Zajednice jugoslovenskih pošta, telegrafa i telefona ("Zajednica JPTT") i Preduzeća za telekomunikacije Telekom Srbija A.D., Beograd ("Telekom Srbija"). Efekti navedenih korekcija prikazani su u napomeni 4a).

Društvo je u skladu sa Odlukom o neposrednoj primjeni Međunarodnih računovodstvenih standarda ("Sl. list RCG" br. 69/2002) izvršilo korektivna knjiženja i dodano primijenilo preostale Međunarodne računovodstvene standarde, koji ranije nisu bili u primjeni, počevši od 1. januara 2003. godine. Efekti korekcija zbog prelaska na primjenu MRS po prvi put prikazani su u napomeni 4b).

NAPOMENE IZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2004. i 2003. godine

2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA I RAČUNOVODSTVENI METOD (Nastavak)**2.4. Korišćenje procjenjivanja**

Prezentacija konsolidovanih finansijskih izvještaja zahtijeva od rukovodstva korišćenje najboljih mogućih procjena i razumnih pretpostavki, koje imaju efekta na prezentirane vrijednosti sredstava i obaveza i objelodanjivanje potencijalnih potraživanja i obaveza na dan sastavljanja konsolidovanih finansijskih izvještaja, kao i prihoda i rashoda u toku izvještajnog perioda. Ove procjene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim na dan sastavljanja konsolidovanih finansijskih izvještaja, a budući stvarni rezultati mogu da se razlikuju od procijenjenih iznosa.

2.5. Primjena novih MSFI

Odbor za međunarodne računovodstvene standarde ("OMRS") je u 2004. godini usvojio MSFI 3 – Poslovne kombinacije, čija se primjena zahtijeva počevši od 31. marta 2003. godine i kojim je zamijenjen prethodni MRS 22 – Poslovne kombinacije – spajanja i pripajanja. Navedeni MSFI 3 – Poslovne kombinacije se prevashodno odnosi na metod računovodstvenog obuhvatanja poslovnih kombinacija, inicijalno vrednovanje identifikovanih sredstava, obaveza i preuzetih potencijalnih obaveza prilikom poslovne kombinacije, obuhvatanja obaveza prilikom prestanka ili smanjenja aktivnosti stečenog privrednog društva, tretmana viška interesa sticajca u pravičnoj (fer) vrijednosti identifikovanih neto sredstava u odnosu na nabavnu vrijednost sticanja prilikom poslovnih kombinacija i računovodstvenog obuhvatanja goodwill-a i nematerijalnih ulaganja stečenim prilikom poslovne kombinacije.

Društvo je odlučilo da izvrši raniju primjenu MSFI 3 – Poslovne kombinacije obzirom da poslovna kombinacija kupovine dodatnog učešća u kapitalu Interneta završena 19. februara 2004. godine (napomene 3.13 i 8).

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA**3.1. Prihodi**

Prihodi od prodaje se iskazuju po faktornoj vrijednosti, umanjenoj za popuste i porez na dodatu vrijednost. Prihodi se evidentiraju u trenutku pružanja usluge.

3.1.1. Prihodi fiksne telefonije**3.1.1.1. Odlazni domaći i međunarodni pozivi**

Prihodi od odlaznih domaćih (Srbija i Crna Gora) i međunarodnih poziva su iskazani po faktornoj vrijednosti umanjenoj za popuste i porez na dodatu vrijednost u trenutku pružanja usluge.

3.1.1.2. Telekomunikaciona pretplata**a) Telekomunikaciona pretplata**

Telekomunikaciona pretplata predstavlja nadoknadu za korišćenje telefonskih linija. Pretplata se korisnicima fakturiše mjesečno, bez obzira na njihovo korišćenje mreže.

b) Mjesečna radio-difuzna pretplata

Telekomunikaciona pretplata je do 31. decembra 2003. godine uključivala : radio-difuznu pretplatu (tzv. RTV pretplatu) koju je Telekom Crne Gore naplaćivao u ime i za račun Radio Televizije Crne Gore (u daljem tekstu "RTV CG"). Iznosi su fakturisani u ime RTV CG i nisu bili uključeni u prihode Društva. Rizik naplate potraživanja po osnovu RTV pretplate snosila je RTV CG (napomena 22).

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2004. i 2003. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.1. Prihodi (nastavak)

3.1.1. Prihodi fiksne telefonije (nastavak)

3.1.1.2. Telekomunikaciona pretplata (nastavak)

b) Mjesečna radio-difuzna pretplata (nastavak)

Telekom Crne Gore je do 30. novembra 2003. godine u ime sopstvenic poslovnice jedinice RDC fakturisao i naplaćivao mjesečnu radio-difuznu pretplatu (tzv. pretplata radio i TV difuzije). Od 1. do 31. decembra 2003. godine, odnosno osnivanja RDC-a kao posebnog pravnog lica, prihodi po navedenom osnovu su se fakturirali u ime RDC-a (napomena 26).

Od 1. januara 2004. godine, prihodi po osnovu mjesečne radio-difuzne pretplate (RTV odnosno pretplata radio i TV difuzije, zajedno) fakturišu se u ime i za račun Agencije za radio-difuziju, pri čemu se navedena pretplata ne uključuje u prihode Društva a rizik naplate potraživanja snosi Agencija za radio-difuziju (napomena 22).

3.1.1.3. Prihodi i rashodi po osnovu međunarodnih dolaznih i odlaznih poziva

Prihodi i rashodi po osnovu međunarodnih dolaznih i odlaznih poziva uključuju prihode i rashode po osnovu ostvarenog međunarodnog saobraćaja preko Zajednice JPTT i Telekoma Srbija, kao i prihode i rashode po osnovu direktnog međunarodnog saobraćaja i obračuna.

a) Prihodi i rashodi po osnovu međunarodnog saobraćaja ostvarenog preko Zajednice JPTT

Prihodi i rashodi po osnovu međunarodnog saobraćaja ostvarenog preko Zajednice JPTT se odnose na prihode od dolaznog međunarodnog saobraćaja odnosno rashode od odlaznog međunarodnog saobraćaja ostvarenog prije 1. jula 2002. godine do kada je cjelokupan međunarodni telefonski saobraćaj usmjerenavan preko Zajednice JPTT, koja je istovremeno vršila obračun prihoda i rashoda po osnovu ostvarenog dolaznog, odnosno odlaznog međunarodnog telefonskog saobraćaja, prema unaprijed utvrdjenim procentima za sve članice Zajednice JPTT (preduzeća za telekomunikacione usluge iz republika bivše SFRJ).

Na osnovu Sporazuma o raspodjeli zajedničkog deviznog salda po osnovu obavljenog međunarodnog telefonskog saobraćaja od 2. aprila 1998. godine, zaključenog između Zajednice JPTT, Telekoma Srbija i JP PTT Crne Gore, JP PTT Crne Gore je za period od 1. juna 1997. do 31. decembra 1998. godine pripalo je 6,91% ukupno ostvarenih prihoda i rashoda od međunarodnog telefonskog saobraćaja (do 1. juna 1997. godine: 3,24%). Navedeni procenat učešća Društva, kao pravnog sljedbenika JP PTT Crne Gore, u ukupnim prihodima i rashodima od međunarodnog saobraćaja zadržan je do 30. juna 2002. godine.

U prethodnim periodima prihodi i rashodi po osnovu međunarodnog saobraćaja ostvarenog preko Zajednice JPTT evidentirani su primjenom prethodno navedenih procenata učešća u ukupnim prihodima i rashodima od međunarodnog saobraćaja.

Na osnovu Odluke o procentualnom učešću JP PTT saobraćaja "Srbija" i Telekoma Crne Gore u izmirivanju obaveza, kao i raspodjeli eventualno novonaplaćenih sredstava ostvarenih po osnovu međunarodnog telekomunikacionog saobraćaja iz perioda od 1992. do maja 1997. godine, Telekomu Crne Gore pripada 4,50% odnosno 95,50% pripada JP PTT saobraćaju "Srbija". Navedeni procenti učešća primjenjuju se od 23. juna 2004. godine za izmirivanje svih usaglašanih obaveza, kao i za raspodjelu novonaplaćenih sredstava ostvarenih po osnovu međunarodnog telekomunikacionog saobraćaja iz perioda od 1992. do maja 1997. godine.

Korekcije prihoda i rashoda ranijih obratunskih perioda, izvršene na osnovu usaglašavanja potraživanja i obaveza sa Zajednicom JPTT prikazane su u napomeni 4a).

NAPOMENE IZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2004. i 2003. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLJTIKA (Nastavak)

3.1. Prihodi (nastavak)

3.1.1. Prihodi fiksne telefonije (nastavak)

3.1.1.3. Prihodi i rashodi po osnovu međunarodnih dolaznih i odlaznih poziva (nastavak)

b) Prihodi i rashodi po osnovu međunarodnog saobraćaja ostvarenog preko Telekoma Srbije

Prihodi i rashodi po osnovu međunarodnog saobraćaja ostvarenog preko Telekoma Srbije u periodu od 1. januara do 31. decembra 2004. godine uključuju prihode i rashode od ostvarenog dolaznog, odnosno odlaznog međunarodnog saobraćaja, evidentiranih po fakturnoj vrijednosti u periodu u kom su nastali. Korekcije prihoda i rashoda ranijih obračunskih perioda, izvršene na osnovu usaglašavanja proračunavanja i obaveza sa Telekomom Srbije, prikazane su u napomeni 4. Dio ostvarenih prihoda odnosno rashoda po navedenom osnovu, evidentiran je na osnovu procjene izvršene u skladu sa internim obračunima ostvarenog saobraćaja.

c) Prihodi i rashodi po osnovu direktnog međunarodnog saobraćaja i obračuna

Prihodi i rashodi po osnovu direktnog međunarodnog saobraćaja i obračuna odnose se na prihode i rashode od međunarodnih dolaznih, odnosno odlaznih poziva ostvarenih sa zemljama sa kojima je Društvo uspostavilo direktan obračun međunarodnog telefonskog saobraćaja. Dio ostvarenih prihoda odnosno rashoda po navedenom osnovu, evidentiran je na osnovu procjene izvršene u skladu sa internim obračunima ostvarenog saobraćaja.

3.1.1.4. Prihodi i rashodi interkonekcije

Prihodi interkonekcije obuhvataju prihode po osnovu ostvarenog dolaznog telefonskog saobraćaja mobilnog operatera ProMonte GSM d.o.o., Podgorica ("ProMonte GSM") i Telekoma Srbije koji tranzitira preko ili se završio u Telekomu Crne Gore.

Rashodi interkonekcije obuhvataju rashode po osnovu ostvarenog odlaznog telefonskog saobraćaja koji je iz Telekoma Crne Gore upućen mobilnom operateru ProMonte GSM i Telekomu Srbije za teritoriju Republike Srbije.

3.1.2. Prihodi mobilne telefonije

3.1.2.1. Post-paid prihodi

a) Odlazni domaći i međunarodni pozivi

Prihodi od odlaznih domaćih (Srbija i Crna Gora) i međunarodnih poziva se naplaćuju od post-paid korisnika i evidentiraju po fakturnoj vrijednosti umanjenoj za popuste i Perez na dodatnu vrijednost. Prihodi se evidentiraju na osnovu utrošenih minuta u trenutku kada su minuti utrošeni odnosno, u trenutku pružanja usluge.

b) Prihodi od mjesečne preplate

Post-paid preplata predstavlja nadoknadu za korišćenje mreže mobilne telefonije. Preplata se novim post-paid pretplatnicima fakturiše za tekući mjesec, odnosno za mjesec u kom su aktivirani, dok se za postojeće post-paid pretplatnike fakturiše mjesec unaprijed, bez obzira na njihovo korišćenje mreže.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2004. i 2003. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.1. Prihodi (nastavak)

3.1.2. Prihodi mobilne telefonije (nastavak)

3.1.2.2. *Pre-paid prihodi*

Prihodi od pre-paid usluga se evidentiraju u trenutku prodaje pre-paid bonova (vaučera), s tim što se na kraju obračunskog perioda vrši razgraničenje prihoda po osnovu neutrošenih minuta.

3.1.2.3. *Prihodi od prodaje robe i nabavna vrijednost prodane robe*

Prihodi od prodaje robe najvećim dijelom se odnose na prodaju post-paid i pre-paid paketa i mobilnih telefonskih aparata. Navedeni prihodi od prodaje robe koji se odnose na prodaju post-paid paketa i mobilnih aparata evidentiraju se u trenutku prodaje, dok se prihodi od prodaje robe koji se odnose na prodaju pre-paid paketa evidentiraju u trenutku pružanja usluge. Nabavna vrijednost prodane robe uključuje vrijednost prodanih pre-paid vaučera ("MO Bonova"), SIM kartica i mobilnih telefonskih aparata i evidentira se u trenutku prodaje.

3.1.2.4. *Prihodi i troškovi aktivacije*

Prihodi od aktivacije se odnose na specifičnu jednokratnu naknadu koja nastaje prilikom uključivanja korisnika na mrežu. Troškovi aktivacije se uglavnom odnose na proviziju dilera za prihvaćanje novog korisnika i troškove SIM kartica.

Prihodi i troškovi od aktivacije korisnika koji se odnose na buduće obračunske periode su se do 31. decembra 2002. godine razgraničavali i ravnomjerno amortizovali tokom prosječnog vijeka trajanja korisnika. Troškovi aktivacije iznad nivoa prihoda od aktivacije su se evidentirali kao trošak u trenutku nastanka.

Prema procjeni rukovodstva Društva, prihodi i troškovi od aktivacije SIM kartica u toku 2003. i 2004. godine nisu imali materijalno značajan efekat na konsolidovane finansijske izvještaje posmatrane u cjelini i zbog toga u ovim finansijskim izvještajima nisu izvršena razgraničenja u skladu sa prosječnim vijekom trajanja SIM kartica.

3.1.2.5. *Prihodi i rashodi po osnovu roaming-a*

Prihodi i rashodi po osnovu roaming-a od i prema operaterima mobilne telefonije koji se nalaze izvan teritorije Republike Crne Gore iskazani su po fakturim vrijednostima operatera mobilne telefonije sa kojima Društvo ima sklopljen Ugovor o međunarodnom GSM roaming-u.

Finansijska klinička kuća Cibernet prati saobraćaj usaglašen i potvrđen od tehničke kliničke kuće EDS i u ime Društva vrši naplatu odnosno plaćanja po osnovu usaglašenih potraživanja i obaveza od i prema operaterima mobilne telefonije.

3.1.2.6. *Prihodi i rashodi interkonekcije*

Prihodi od interkonekcije obuhvataju prihode od domaćeg i međunarodnog saobraćaja upućenog od korisnika ProMonte GSM. Rashodi interkonekcije obuhvataju rashode po osnovu ostvarenog odlaznog saobraćaja upućenog korisnicima ProMonte GSM. Prihodi i rashodi interkonekcije se evidentiraju u trenutku nastanka navedenih usluga.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2004. i 2003. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.1. Prihodi (nastavak)

3.1.3. Prihodi od prodaje internet usluga

Prihodi od prodaje se iskazuju po faktornoj vrijednosti, umanjenoj za popuste i porez na dodatu vrijednost. Prihodi se evidentiraju u trenutku pružanja usluge. Prihodi se najvećim dijelom odnose na prihode ostvarene prodajom iznajmljenih linija i prodajom usluga interneta, fizičkim i pravnim licima.

Unaprijed naplućeni prihodi se iskazuju kao odloženi prihodi i prenose u redovne prihode u trenutku izvršenja usluge.

3.1.4. Ostali prihodi od telekomunikacionih usluga

Ostali prihodi obuhvataju uglavnom prihode od ostalih usluga kao što su iznajmljivanje telefonskih kapaciteta – vodova, listing poziva, usluge govorne pošte, telegrama i drugo. Navedeni prihodi evidentiraju se u periodu u kome su nastali. Iznosi fakturisani za nove priključke korisnika se evidentiraju u periodu u kome je korisnik priključen.

3.2. Troškovi tekućeg održavanja i opravki

Troškovi tekućeg održavanja i opravki osnovnih sredstava iskazani su u bilansu uspjeha u stvarno nastalom iznosu. Troškovi tekućeg održavanja najvećim dijelom se odnose na održavanje telekomunikacione opreme, mjestnih mreža i kompjuterskih softvera.

3.3. Troškovi zakupa

Troškovi zakupa uključuju troškove zakupa interneta, vodova, GSM lokacija, poslovnog i skladišnog prostora i ostalih troškova zakupa. Navedeni troškovi se knjiže na teret bilansa uspjeha u trenutku nastanka, odnosno proporcionalnom metodom, tokom trajanja ugovora o zakupu.

3.4. Prihodi / rashodi kamata i drugi troškovi pozajmljivanja

Prihodi i rashodi po osnovu kamata i drugi troškovi pozajmljivanja knjiže se u korist i na teret obračunskog perioda na koji se odnose.

3.5. Prihodi od učešća u dobiti

Primljene dividende evidentiraju se u bilansu uspjeha u okviru finansijskih prihoda u objavljenom iznosu, umanjene za porez po odbitku od 15%.

3.6. Pozitivne i negativne kursne razlike

Sva sredstva i obaveze u stranim sredstvima plaćanja su preračunati u EUR primjenom zvaničnih deviznih kurseva važećih na dan konsolidovanog bilansa stanja.

Poslovne promjene u stranim sredstvima plaćanja tokom godine preračunavaju se u EUR po zvaničnim deviznim kursovima važećim na dan poslovne promjene.

Pozitivne i negativne kursne razlike koje nastaju preračunom sredstava i obaveza iskazanih u stranim sredstvima plaćanja i preračunom transakcija u toku godine knjiže se u korist ili na teret konsolidovanog bilansa uspjeha.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2004. i 2003. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)**3.7. Nematerijalna ulaganja**

Nematerijalna ulaganja Moneta, Interneta i Montecarda na dan 31. decembra 2004. godine iskazana su po nabavnoj vrijednosti, dok su nematerijalna ulaganja Matičnog društva iskazana po procijenjenoj vrijednosti utvrđenoj sa stanjem na dan 31. decembra 2002. godine i umanjena za ispravku vrijednosti. Procjena vrijednosti nematerijalnih ulaganja Matičnog društva izvršena je metodom tržišne vrijednosti, uzimajući u obzir preostali vijek korisnog trajanja nematerijalnih ulaganja pri čemu je neto sadašnja vrijednost nematerijalnih ulaganja na dan procjene prihvaćena od strane nezavisnih procjenitelja kao pravična (fer) vrijednost tih ulaganja.

Nematerijalna ulaganja nabavljena od 1. januara 2003. godine iskazana su po nabavnoj vrijednosti.

Na dan bilansa stanja nematerijalna ulaganja se sastoje od telekomunikacionih licenci, ostalih licenci i kupljenih softvera.

Troškovi održavanja i razvoj kompjuterskih softvera se evidentiraju kao trošak u trenutku njihovog nastanka. Troškovi koji se direktno mogu povezati sa određenim softverom i koji će generisati ekonomske koristi u periodu dužem od jedne godine evidentiraju se kao nematerijalna ulaganja.

3.7.1. Telekomunikaciona licenca fiksne telefonije

Telekomunikaciona licenca fiksne telefonije odnosi se na posebnu licencu za obavljanje javnih fiksni telekomunikacionih usluga, izdatom od strane Agencije za telekomunikacije Republike Crne Gore na period od 25 godina, počevši od 1. januara 2002. godine. U skladu sa Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju visine naknade za registraciju i licence telekomunikacionih operatera i pružalaca telekomunikacionih servisa od 5. novembra 2004. godine, Ministarstvo ekonomije Republike Crne Gore propisalo je posebnu godišnju naknadu za obavljanje međunarodnog saobraćaja za svaku godinu perioda važenja telekomunikacione licence (napomenu 5). Navedena naknada plaća se jednokratno u iznosu utvrđenom od strane Agencije za telekomunikacije Republike Crne Gore.

Licenca za obavljanje javnih fiksni telekomunikacionih usluga se amortizuje ravnomjerno tokom vijeka korišćenja licence. Upravništvo Društva smatra da pretpostavka obnavljanja koja je definisana u skladu sa MRS 38 - Nematerijalna ulaganja, da ekonomski vijek korišćenja nematerijalnih ulaganja ne treba da bude duži od 20 godina je neodrživa, zbog kombinacije činjenica da je period na koji je odobrena licenca 25 godina i da će ograničeni resursi koji su dodijeljeni Telekomu Crne Gore ovom licencom biti i dalje potrebni za obavljanje svoje osnovne poslovne aktivnosti i nakon 20 godina.

3.7.2. Telekomunikaciona licenca mobilne telefonije

Telekomunikaciona licenca mobilne telefonije odnosi se na opštu licencu za vođenje GSM 900 Mhz mobilne telefonije na teritoriji Republike Crne Gore, izdatom od strane Agencije za telekomunikacije Republike Crne Gore na period od 15 godina, počevši od 1. januara 2002. godine. Po isreku navedenog toka telekomunikacione licence Društvo će imati opciju da obnovi licencu na 10 godina po vrijednosti nominalnog troška. Licenca se amortizuje proporcionalnom metodom tokom korisnog vijeka trajanja, ne uzimajući u obzir mogućnost obnavljanja licence (napomena 3.9.6/7). Licenca obezbjeđuje Društvu pravo izgradnje, posjedovanja i korišćenja javne mobilne telekomunikacione mreže u skladu sa Zakonom o telekomunikacijama.

3.7.3. Telekomunikaciona licenca za pružanje servisa internet mreža

Telekomunikaciona licenca za pružanje servisa internet mreža odnosi se na opštu licencu za pružanje servisa mreža na teritoriji Republike Crne Gore, izdatom od strane Agencije za telekomunikacije Republike Crne Gore na period od 5 godina, počevši od 16. januara 2002. godine. Licenca za pružanje servisa internet mrežu omogućava servise elektronske razmjene podataka, elektronsku poštu, konverzije protokola, pristupa bazi podataka ili servisima mreža za upravljanje podacima, govorne pošte, videokonferencija i druge telekomunikacione servise.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2004. i 2003. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.7. Nematerijalna ulaganja (nastavak)

3.7.4. Telekomunikaciona licenca za korišćenje mreže telefonskih govornica

Telekomunikaciona licenca za korišćenje mreže telefonskih govornica odnosi se na opštu licencu za pružanje usluga korišćenja javnih telefonskih govornica na teritoriji Republike Crne Gore, izdatom od strane Agencije za telekomunikacije Republike Crne Gore na period od 8 godina

Društvo je u obavezi da pluću godišnju naknadu Agenciji za telekomunikacije Republiku Crne Gore koja se obračunava u iznosu od 1% od ukupno ostvarenih prihoda fiksne i mobilne telefonije u prethodnoj kalendarskoj godini. Navedeni troškovi Agencije za telekomunikacije Republike Crne Gore prikazani su u bilansu uspjeha u okviru ostalih poslovnih rashoda (napomena 30).

3.8. Osnovna sredstva

Osnovna sredstva Matičnog društva su prvi put procijenjena sa stanjem na dan 31. decembra 2000. godine od strane ovlašćenih lokalnih procjenitelja. Procjena je izvršena na osnovu preračuna istorijske vrijednosti jugoslovenskog dinara u DEM u skladu sa vrijednošću deviznog kursa u godini nabavke sredstva bez upoređenja sa odgovarajućim tržišnim vrijednostima osnovnih sredstava koja su bila predmet procjene vrijednosti. U 2000. godini u skladu sa tada važećim računovodstvenim standardima i ostalim propisima koji su se primjenjivali u Republici Crnoj Gori, neto efekat procjene vrijednosti osnovnih sredstava knjižen je kao povećanje osnovnih sredstava i akcijskog kapitala u iznosu od DEM 111,384.515 odnosno EUR 56,949.998.

U skladu sa MSFI 1 – Prva primjena međunarodnih standarda za finansijsko izvještavanje Matično društvo je izvršilo korekciju revalorizacionih rezervi i akcijskog kapitala za prethodno izvršenu procjenu sa stanjem na dan 1. januara 2003. godine (napomena 17).

Osnovna sredstva Matičnog društva na dan 31. decembra 2004. godine iskazana su po procijenjenoj vrijednosti utvrđenoj, sa stanjem na dan 31. decembra 2002. godine, od strane nezavisnih ovlašćenih procjenitelja i umanjena za ispravku vrijednosti. Osnovna sredstva Moneta, Interneta i Montecarda na dan 31. decembra 2004. godine iskazana su po nabavnoj vrijednosti i umanjena za ispravku vrijednosti.

Osnovna sredstva Društva u cjelini iskazana su na dan 31. decembra 2004. godine po vrijednosti koja korespondira pravičnoj ("fair") vrijednosti. Procjena osnovnih sredstava je izvršena metodom tržišne vrijednosti, uzimajući u obzir preostali vijek korisnog trajanja sredstava. Negativni efekti procjene vrijednosti osnovnih sredstava knjiženi su na teret revalorizacionih rezervi do iznosa revalorizacionih rezervi utvrđenih prethodnom procjenom, dok je preostalo dio negativnih efekata knjižen na teret prenetog gubitka. Pozitivni efekti procjene osnovnih sredstava knjiženi su u korist revalorizacionih rezervi (napomena 3.19).

Osnovna sredstva nabavljena od 1. januara 2003. godine iskazana su po nabavnoj vrijednosti. Nabavnu vrijednost čini vrijednost po fakturi dobavljača, uvećana za sve troškove dovođenja sredstva u stanje funkcionalne pripravnosti.

Pod osnovnim sredstvima smatraju se ona sredstva čiji je očekivani korisni vijek upotrebe duži od jedne godine.

Dobici ili gubici koji se javljaju prilikom rashodovanja ili prodaje osnovnih sredstava, iskazuju se u bilansu uspjeha kao dio ostalih poslovnih prihoda ili ostalih poslovnih rashoda.

Ulaganja koja povećavaju korisni vijek trajanja osnovnih sredstava iskazuju se kao dio te imovine, dok ulaganja u održavanje i opravke koja ne produžavaju korisni vijek trajanja, terete troškove tekućeg perioda.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2004. i 2003. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.9. Amortizacija

III/ Amortizacija nematerijalnih ulaganja

Amortizacija nematerijalnih ulaganja obračunava se primjenom proporcionalnog metoda u cilju otpisa imovine u toku njenog procijenjenog korisnog vijeka upotrebe. Procijenjeni korisni vijek upotrebe softvera koji je služio kao osnova za obračun amortizacije kretao se od 1 do 5 godina.

Korisni vijek upotrebe nematerijalnih ulaganja nabavljenih u toku godine utvrđuje se u skladu sa ugovorom o korišćenju tih ulaganja. Ukoliko se ugovorom o korišćenju nematerijalnih ulaganja ne precizira period korišćenja, korisni vijek upotrebe se procjenjuje na 5 godina. Primijenjene stope su sljedeće:

<u>Nematerijalna ulaganja</u>	<u>Korisni vijek (godina)</u>	<u>Stopa (%)</u>	<u>Stopa koja se priznaje u poreskom bilansu (%)</u>
Licenca za telekomunikaciju			
- Fiksne telefonije			
a) obavljanje javnih fiksnih telekomunikacionih usluga	25,00	4,00	4,00
b) obavljanje međunarodnog saobraćaja	23,00	4,35	4,35
- Mobilne telefonije	15,00	6,67	6,67
- Internet mreža	5,00	20,00	20,00
- Mreža telefonskih govornica	8,00	12,50	12,50
Microsoft licenca	2,00	50,00	50,00
Kupljeni softver	5,00	20,00	30,00

U skladu sa članom 13. stav 6. Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. list RCG", br. 65/2001) obračun amortizacije za poreske svrhe se razlikuje od obračuna amortizacije za računovodstvene svrhe. Naime, amortizacija kupljenih softvera se za poreske svrhe obračunava primjenom regresivnog metoda, dok se za ostala nematerijalna ulaganja obračunava primjenom proporcionalnog metoda.

IV/ Amortizacija osnovnih sredstava

Amortizacija osnovnih sredstava se obračunava na nabavnu odnosno procijenjenu vrijednost na početku godine kao i na osnovna sredstva stavljena u upotrebu tokom godine, primjenom proporcionalnog metoda.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2004. i 2003. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.9. Amortizacija (nastavak)

ii/ Amortizacija osnovnih sredstava (nastavak)

Procijenjeni korisni vijek upotrebe pojedinih grupa osnovnih sredstava koji je služio kao osnova za obračun amortizacije i primijenjene stope za godine koja se završavaju 31. decembra 2004. i 2003. su sljedeće:

Glavne grupe osnovnih sredstava	Procijenjeni korisni vijek (godina)	Stopa (%)	Stopa koja se priznaje u poreskom bilansu (%)
Građevinski objekti	15,00 - 55,00	1,82 - 6,67	5,00
Mjesne mreže	2,00 - 25,00	4,00 - 50,00	20,00
Prenosni sistemi i oprema za prenos	2,00 - 25,00	4,00 - 50,00	20,00
Infrastruktura za Internet	16,00 - 19,00	5,26 - 6,25	5,00
Telefonska centrala sa pripadajućom opremom	1,00 - 15,00	6,67 - 100,00	20,00
Antenski stubovi	20,00	5,00	20,00
Serveri	1,00 - 5,00	20,00 - 100,00	30,00
Modemi	1,00 - 3,00	33,33 - 100,00	30,00
Ruteri	1,00 - 5,00	20,00 - 100,00	30,00
Računari i računarska oprema	1,00 - 5,00	20,00 - 100,00	30,00
Turimska i putnička vozila	4,00 - 10,00	10,00 - 25,00	15,00
Specijalni, električni i ostali alati	2,00 - 10,00	10,00 - 50,00	20,00
Kancelarijski namještaj	2,00 - 8,00	12,50 - 50,00	20,00

Korisni vijek upotrebe pojedinih grupa osnovnih sredstava navedenih od 1. januara 2003. godine, koji je služio kao osnova za obračun amortizacije i primijenjene stope su sljedeće:

Glavne grupe osnovnih sredstava	Korisni vijek (godina)	Stopa (%)	Stopa koja se priznaje u poreskom bilansu (%)
Građevinski objekti	40,00	2,50	5,00
Mjesne mreže	20,00	5,00	20,00
Prenosni sistemi i oprema za prenos	20,00	5,00	20,00
Infrastruktura za Internet	20,00	5,00	5,00
Telefonska centrala sa pripadajućom opremom	6,00 - 9,10	11,00 - 16,67	20,00
Antenski stubovi	10,00 - 16,00	6,25 - 10,00	20,00
Bazne stanice	9,00	11,11	20,00
Serveri	5,00	20,00	30,00
Modemi	3,00	33,33	30,00
Ruteri	5,00	20,00	30,00
Računari i računarska oprema	3,00 - 4,00	25,00	30,00
Turimska i putnička vozila	5,00 - 6,45	15,50	15,00
Specijalni, električni i ostali alati	5,00	20,00	20,00
Kancelarijski namještaj	8,00	12,50	20,00

U skladu sa članom 13. stav 6. Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. list RCG", br. 65/2001) obračun amortizacije za poreske svrhe se razlikuje od obračuna amortizacije za računovodstvene svrhe. Naime, amortizacija građevinskih objekata i infrastrukture za internet za poreske svrhe obračunava se primjenom proporcionalnog metoda, a za sva ostala osnovna sredstva primjenom degresivnog metoda.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2004. i 2003. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)**3.10. Obezvrijeđenje vrijednosti imovine**

Na dan bilansa stanja, rukovodstvo Društva analizira vrijednosti nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava prikazane u konsolidovanim finansijskim izvještajima. Ukoliko postoji indikacija da za neko nematerijalno ulaganje odnosno osnovno sredstvo postoji obezvrijeđenje, naknadivi iznos te imovine se procjenjuje kako bi se utvrdio iznos obezvrijeđenja. Ukoliko je naknadivi iznos nekog sredstva procjenjen kao niži od vrijednosti iskazane u konsolidovanim finansijskim izvještajima, vrijednost sredstva iskazanog u konsolidovanim finansijskim izvještajima se smanjuje do svoje naknadive vrijednosti.

Obezvrijeđenje se priznaje kao trošak tekućeg perioda i evidentira u okviru ostalih poslovnih rashoda (napomena 30), ukoliko sredstvo nije prikazano u konsolidovanim finansijskim izvještajima po revalorizovanoj vrijednosti, kada se obezvrijeđenje tretira kao smanjenje revalorizacione rezerve do revalorizovanog iznosa.

Ako se kasnije poništi obezvrijeđenje, vrijednost sredstva prikazana u konsolidovanim finansijskim izvještajima se povećava do promijenjene procjene naknadivog iznosa, ali tako da povećana vrijednost prikazana u konsolidovanim finansijskim izvještajima ne prelazi iznos koji bi bio prikazan da se u preteklim godinama nije računalo obezvrijeđenje. Poništenje obezvrijeđenja se računa kao prihod tekućeg perioda, ukoliko sredstvo nije prikazano u konsolidovanim finansijskim izvještajima po revalorizovanoj vrijednosti, kada se poništenje obezvrijeđenja tretira kao povećanje revalorizacione rezerve.

3.11. Dugoročni finansijski plasmani

Dugoročni finansijski plasmani sastoje se od učešća u kapitalu pridruženih privrednih društava i dugoročnih finansijskih plasmana namijenjenih prodaji.

a) Učešća u kapitalu pridruženih privrednih društava

Pridružena privredna društva predstavljaju ona društva u kojima Telekom ima udio u vlasništvu između 20% i 50% ili u kojima ima značajan uticaj, ali koja nisu pod njegovom kontrolom. Učešća u kapitalu pridruženih privrednih društava iskazana su po prvobitnoj vrijednosti ulaganja.

Ukoliko iznos gubitka u pridruženom društvu prevazilazi ulog, Telekom ne evidentira iznos gubitka iznad uloga, ukoliko nije stvorilo obaveze ili izvršilo plaćanja u ime pridruženog društva.

b) Dugoročni finansijski plasmani namijenjeni prodaji

Dugoročni finansijski plasmani namijenjeni prodaji sastoje se od učešća u kapitalu poslovnih banaka, privrednih društava i drugih pravnih lica u zemlji i inostranstvu u kojima Telekom ima udio u vlasništvu ispod 20%. Dugoročni finansijski plasmani namijenjeni prodaji iskazani su po prvobitnoj vrijednosti ulaganja ili po tržišnoj vrijednosti. Tržišna vrijednost utvrđuje se na finansijskoj berzi, odnosno ako ona nije raspoloživa po procjeni rukovodstva Društva o naknadivoj vrijednosti.

3.12. Ostala dugoročna potraživanja

Ostala dugoročna potraživanja sastoje se od dugoročnih potraživanja po osnovu prodaje dugoročnog finansijskog plasmana (RDC), dugoročno oročenih depozita, dugoročnih kredita odobrenih zaposlenima za rješavanje stambenih pitanja i unaprijed plaćenih zakupa GSM lokacija mobilne telefonije na period duži od jedne godine.

Dugoročni krediti odobreni zaposlenima se prikazuju u iznosima datih sredstava (nominalnoj vrijednosti), a nakon toga se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti uz primjenu ugovorene kamatne stope.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2004. i 2003. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.13. Goodwill

Goodwill se odnosi na pozitivnu razliku između nabavne vrijednosti akvizicije i udjela Društva u pravičnoj (fer) vrijednosti stečenih identifikovanih sredstava i obaveza povezanog pravnog lica, pridruženog privrednog društva ili zajednički kontrolisanog društva koji se mogu identifikovati, na dan kupovine. U skladu sa MFSI 3 – Poslovne kombinacije (napomena 2.5) goodwill se ne amortizuje, već se iskazuje u bilansu stanja po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za obračunate gubitke zbog obehvrijeđenja.

3.14. Zalihe

Zalihe obuhvataju zalihe ruralnih, mobilnih i ISDN telefona, rezervnih dijelova, SIM kartica, vaučera, pre-paid i post-paid paketa, materijala i ostalih zaliha.

Zalihe se evidentiraju po nižoj od nabavne vrijednosti i neto prodajne vrijednosti.

Neto prodajna vrijednost je cijena po kojoj zalihe mogu biti prodane u normalnim uslovima poslovanja nakon umanjenja cijene za troškove prodaje.

Zalihe rezervnih dijelova, mobilnih telefona, ISDN telefona, SIM kartica, vaučera, pre-paid i post-paid paketa i materijala se vode po metodu prosječnih nabavnih cijena.

Teračenjem ostalih rashoda vrši se ispravka vrijednosti zaliha u slučajevima kada se ocijeni da je potrebno svesti vrijednost zaliha na njihovu neto prodajnu vrijednost. Oštećene zalihe i zalihe koje po kvalitetu ne odgovaraju standardima se otpisuju.

3.15. Ispravka vrijednosti potraživanja

Ispravka vrijednosti potraživanja po osnovu prodaje usluga fiksne telefonije i internet usluga vrši se na osnovu procjenjivanja naplativosti od strane rukovodstva Društva, a na osnovu istorijala naplate potraživanja od komitenata.

Ispravka vrijednosti potraživanja po osnovu prodaje post-paid usluga mobilne telefonije vrši se za potraživanja koja nisu naplaćena u roku od 120 dana od dana dospijeća za naplatu.

3.16. Gotovina i gotovinski ekvivalenti

U konsolidovanom bilansu tokova gotovine pod gotovinom i gotovinskim ekvivalentima potrazumijevaju se gotovina i sredstva na računima kod poslovnih banaka.

Izdvojena rovečana sredstva kod Zajednice JPPT predstavljaju sredstva izdvojena za posebne namjene i koriste se za izmirenje novousaglašenih obaveza po osnovu međunarodnog telekomunikacionog saobraćaja ostvarenog do 1. jula 2002. godine preko Zajednice JPPT.

3.17. Krediti od banaka i dobavljača

Kreditni od banaka i dobavljača se prvobitno prikazuju u iznosima primljenih sredstava (nominalnoj vrijednosti), a nakon toga se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti uz primjenu ugovorene kamatne stope.

Troškovi transakcija pribavljanja kredita nisu uključeni u iznos po kome se krediti prvobitno prikazuju kako se to zahtijeva po MRS 39 "Finansijski instrumenti: Priznavanje i vrednovanje" jer po procjeni rukovodstva Društva troškovi tih transakcija nemaju materijalno značajnog efekta na konsolidovane finansijske izvještaje posmatrane u cjelini.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2004. i 2003. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)**3.18. Subvencije Vlade Republike Crne Gore za kupovinu osnovnih sredstava**

Subvencije Vlade Republike Crne Gore, izvršene u ranijim godinama, su utvrđene po nominalnoj vrijednosti gde je postojala razumna sigurnost da će subvencija biti primljena i da će Društvo poštovati sve uslove subvencije. Subvencije Vlade Republike Crne Gore koje se odnose na nabavku osnovnih sredstava su knjžene u korist akcijskog kapitala. Amortizacija osnovnih sredstava koja su nabavljena iz subvencija se evidentirala u bilansu uspjeha tokom procijenjenog ekonomskog vijeka trajanja. Rukovodstvo smatra da efekti primjene MRS 20 – "Računovodstveno obuhvaćanje državnih dodjeljivanja i objelotlanjivanje državne pomoći" nisu od materijalnog značaja na konsolidovane finansijske izvještaje Društva za 2004. i 2003. godinu posmatrane u cjelini.

Subvencije Vlade Republike Crne Gore, izvršene u tekućoj 2004. godini, utvrđene su po nominalnoj vrijednosti. Subvencije Vlade Republike Crne Gore koje se odnose na nabavku osnovnih sredstava (napomena 6) knjžene su u korist razgraničenih prihoda, pri čemu se prenos na prihode perioda vrši u visini troškova amortizacije istih.

3.19. Revalorizacione rezerve

Revalorizacione rezerve su formirane po osnovu efekata revalorizacije odnosno efekata izvršene procjene vrijednosti osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja koja je Matično društvo izvršilo u skladu sa metodom računovodstvenog obuhvaćanja i iskazivanja njihove vrijednosti, koji je dozvoljeni računovodstveni tretman po MRS 16 "Osnovna sredstva (nekretnost, postrojenja i oprema)".

Revalorizaciona rezerva po osnovu procjene vrijednosti nekog osnovnog sredstva odnosno nematerijalnog ulaganja može se direktno iskazati kao povećanje neraspoređene dobiti ili kao smanjenje akumuliranog nepokrivenog gubitka u visini realizovanih revalorizacionih rezervi. Efekat revalorizacije nekog osnovnog sredstva odnosno nematerijalnog ulaganja koji je iskazan u revalorizacionim rezervama smatra se realizovanim samo u slučaju izvršene prodaje odnosno rashodovanja osnovnog sredstva.

3.20. Statutarne rezerve

U skladu sa Statutom Društva, svake godine se vrši izdvajanje najmanje 5% od ostvarene dobiti na ime statutarne rezerve, sve dok iznos ovih rezervi ne dostigne 10% ukupnog kapitala Društva. Statutarne rezerve koriste se isključivo za pokrivanje eventualnih gubitaka u poslovanju.

3.21. Rezervisanja

Rezervisanja se priznaju i vrše kada Društvo ima zakonsku ili ugovorenu obavezu kao rezultat prošlih događaja i kada je vjerovatno da će odliv resursa koji stvaraju ekonomske dobiti biti potreban da se izmiri obaveza i kada se može pouzdano procijeniti iznos obaveze. Društvo je po prvi put primijenilo MRS 19 – "Naknade zaposlenima" i izvršilo rezervisanja po osnovu jubilarnih nagrada i otpremnina po osnovu odlaska radnika u penziju sa stanjem na dan 31. decembra 2003. godine. Pomenuta rezervisanja obračunata su od strane nezavisnog ovlaštenog aktara i knjžena na teret premijetog gubitka. Kretanje na rezervisanjima po osnovu jubilarnih nagrada i otpremnina po osnovu odlaska radnika u penziju u toku perioda prikazano je u napomeni 20.

3.22. Beneficije za zaposlene**a) Porezi i doprinosi na obezbjeđenje socijalne sigurnosti zaposlenih**

U skladu sa propisima koji se primjenjuju u Republici Crnoj Gori, Društvo je u obavezi da plaća doprinose državnim fondovima kojima se obezbjeđuje socijalna sigurnost zaposlenih. Ove obaveze uključuju doprinose za zaposlene na teret poslodavca u iznosima obračunatim po stopama propisanim relevantnim zakonskim propisima. Društvo je, takođe, obavezno da od bruto plaća zaposlenih obustavi doprinose i da ih, u ime zaposlenih, uplati tim fondovima. Doprinosi na teret poslodavca i doprinosi na teret zaposlenog se knjže na teret rashoda perioda na koji se odnose (napomena 29).

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2004. i 2003. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.22. Beneficije za zaposlene (nastavak)

b) Obaveze po osnovu otpremnina i jubilarnih nagrada

Društvo je po Pojedinačnom kolektivnom ugovoru o radu u obavezi da isplati otpremnine u iznosu od 10 minimalnih mjesečnih zarada ostvarenih u Društvu i između 3 i 9 minimalnih mjesečnih zarada po osnovu jubilarnih nagrada za rad ostvaren u Društvu.

Broj minimalnih mjesečnih zarada po osnovu jubilarnih nagrada u zavisnosti od godina radnog staža zaposlenih prikazan je u sljedećoj tabeli:

Godine radnog staža	Broj osnovnih cijena rada
10	3
20	5
30	7
34 (žene)	9
39 (muškarci)	9

Dugoročne obaveze po osnovu jubilarnih nagrada i otpremnina za odlazak u penziju nakon ispunjavanja uslova, iskazane su po sadašnjoj vrijednosti očekivanih budućih isplata zaposlenima (napomena 3.21.).

3.23. Porezi i doprinosi

iv) Porez na dobit - tekući porez

Porez na dobit se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. list RCG", br. 65/01) po progresivnim stopama od 15% do 20% i to:

- na oporezivu dobit do EUR 100.000 primjenjuje se stopa od 15%; i
- na oporezivu dobit iznad EUR 100.000 primjenjuje se stopa od 20%.

Oporeziva dobit se utvrđuje na osnovu dobiti Društva iskazane u bilansu uspjeba uz usklađivanje prihoda i rashoda po odredbama Zakona o porezu na dobit pravnih lica (članova 8 i 9 za usklađivanje prihoda i članova 10 do 20 za usklađivanje rashoda).

Konačan iznos obaveze po osnovu poreza na dobit utvrđuje se primenom gore navedenih propisanih stopa na poresku osnovicu utvrđenu u poreskom bilansu i umanjuje se za izvršena ulaganja u osnovna sredstva za sopstvenu djelatnost za 25% izvršenih ulaganja, s tim da navedeno umanjenje ne može biti veće od 30% obračunatog poreza u godini u kojoj je izvršeno ulaganje.

Poreski propisi Republike Crne Gore ne predviđaju da se poreski gubici iz tekućeg perioda mogu konstituirati kao osnova za povraćaj poreza plaćenog u prethodnim periodima. Međutim, gubici iz tekućeg perioda iskazani u poreskom bilansu mogu se koristiti za umanjenje poreske osnovice budućih obračunskih perioda, ali ne duže od pet godina.

U skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica Član 28 ("Sl. list RCG", br. 80/04) od 1. januara 2005. godine stopa poreza na dobit je proporcionalna i iznosi 9% od poreske osnovice.

iii) Porez na dobit - odložena poreska sredstva / obaveze

Poreski efekti koji se odnose na privremene razlike između osnovice po kojoj se pojedina sredstva i obaveze priznaju u poreskom bilansu i iznosa po kojima su ta sredstva i obaveze iskazane u konsolidovanim finansijskim izvještajima, iskazani su kao odložena poreska sredstva ili odložene poreske obaveze.

Odložena poreska sredstva / obaveze se obračunavaju po poreskim stopama za koje se očekuje da će biti u primjeni u periodu kada se sredstvo realizuje ili obaveza izmiruje.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2004. i 2003. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.23. Porezi i doprinosi (nastavak)

iii/ Porezi, doprinosi i druge dažbine koje ne zavise od rezultata poslovanja

Porezi, doprinosi i druge dažbine koji ne zavise od rezultata poslovanja uključuju poreze na imovinu i druge poreze, naknade i doprinose koji se plaćaju prema raznim republičkim i lokalnim poreskim propisima. Ovi porezi i doprinosi su prikazani u bilansu uspjeha u okviru ostalih poslovnih rashoda.

3.24. Pravična (fer) vrijednost

Poslovna politika Društva je da objelodani informacije o pravičnoj vrijednosti aktive i pasive za koju postoje zvanične tržišne informacije i kada se pravična vrijednost značajno razlikuje od knjigovodstvene vrijednosti. Ne posjedi dovoljno tržišnog iskustva, kao ni stabilnosti i likvidnosti kod kupovine i prodaje potraživanja i ostale finansijske aktive i pasive, pošto zvanične tržišne informacije nisu u svakom trenutku raspoložive. Stoga, pravičnu vrijednost nije moguće pouzdano utvrditi u odsustvu aktivnog tržišta. Rukovodstvo Društva vrši procjenu rizika i u slučajevima kada se ocijeni da vrijednost po kojoj se imovina vodi u poslovnim knjigama neće biti realizovana, vrši ispravku vrijednosti. Po mišljenju rukovodstva Društva, iznosi u ovim konsolidovanim finansijskim izvještajima odražavaju vrijednost koja je u datim okolnostima najvjeroćasnija i najkorisnija za potrebe izvještavanja.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembar 2004. i 2003. godine

4. KOREKCIJE POČETNOG STANJA

a) Efekti korekcija greške

Korekcije početnog stanja najvećim dijelom se odnose korekciju greške prilikom priznavanja prihoda i nastanka rashoda po osnovu međunarodnog saobraćaja ostvarenog preko Zajednice IPTT i Telekomu Srbije. Korekcije početnih stanja na akumuliranom gubitku su sljedeće:

	(Iznosi u EUR)	
	2004.	2003.
Usaglašavanje potraživanja i obaveza sa Zajednicom IPTT (napomena 3.1 i 3. a))		
- uključavanje dugoročnih finansijskih plasmana u satelitske organizacije (ranije bili u vlasništvu Zajednice IPTT)	62.812	-
- saobraćaj iz perioda od 1992. do maja 1997. godine u skladu sa preumjenjenim procenom učešća (sa 3,24% na 4,50%)	252.521	-
- novoprijavljeni usaglašeni saobraćaj za period do 1. jula 2002. godine	(631.576)	1.272.938
- naknadno utvrđena potraživanja po osnovu kablovskog sistema Bar-Krf	299.189	-
- naknadno utvrđena i naplaćena potraživanja po osnovu saobraćaja iz perioda od 1992. do maja 1997. godine	731.319	-
	<u>714.265</u>	<u>1.272.938</u>
Usaglašavanje potraživanja i obaveza sa Telekomom Srbije po osnovu dolaznog i odlaznog međunarodnog saobraćaja za period od 1. jula 2002. godine do zaključno sa 31. decembrom 2003. godine (napomena 3.1 i 3. b))	1.297.753	(861.736)
Viškovi vrijednosti osnovnih sredstava identifikovanih procjenom vrijednosti ovlaštenog procjenitelja	-	1.695.740
Uključavanje dugoročnog finansijskog plasmana kod Crnogorske komercijalne banke A.D., Podgorica	198.617	-
Ostale korekcije	128.021	7.839
	<u>2.338.656</u>	<u>2.114.781</u>

Telekom Crne Gore je usaglasio stanje dugoročnog finansijskog plasmana kod Crnogorske komercijalne banke A.D., Podgorica. Povećanje plasmana nastalo je kao posljedica emisije akcija iz neraspoređene dobiti sa stanjem na dan 31. decembra 2002. godine, koja je registrovana u Centralnoj Depozitnoj Agenciji Republike Crne Gore u toku 2004. godine. Navedenom emisijom akcija nisu se promijenili ranije utvrđeni relativni odnosi između akcionara.

b) Efekti primjene MSFI

Društvo je u skladu sa Odlukom o neposrednoj primjeni Međunarodnih računovodstvenih standarda (Sl. list RCG br. 69/2002) izvršilo korektivna knjiženja i dodatno primijenilo preostale Međunarodne računovodstvene standarde počevši od 1. januara 2003. godine. Efekti korekcija zbog primjene MSFI 1 su sljedeći:

	(Iznosi u EUR)			
	Aktivni kapital	Revalorizacione rezerve	Akumulirani gubitak	Ukupno
Prenos efekata ranije izvršene procjene vrijednosti osnovnih sredstava na dan 31. decembra 2002. godine (napomena 17)	(56.949.998)	56.949.998	-	-
Prenos efekata ranije izvršene procjene nastupivanih osnovnih sredstava	-	(4.763.558)	4.763.558	-
Uklidanje revalorizacionih rezervi po ranije izvršenoj procjeni osnovnih sredstava	-	(6.508.182)	6.508.182	-
Efekat primjene MRS 19 (napomena 3.21 i 20)	-	-	(1.028.723)	(1.028.723)
Pozitivan efekat procjene osnovnih sredstava	-	10.376.619	-	10.376.619
Negativan efekat procjene osnovnih sredstava	-	(45.726.282)	(50.322.947)	(95.049.329)
Stanje, 31. decembra 2003. godine	<u>(56.949.998)</u>	<u>10.328.495</u>	<u>(40.079.930)</u>	<u>(85.701.433)</u>

TELEKOM CRNE GORE A.D., PODGORICA

NAPOMENE IZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembar 2004. i 2003. godine

5. NEMATERIJALNA ULAGANJA

	(Iznosi u EUR)			
	Licence	Softveri i ostala nematerijalna ulaganja	Avansi i nematerijalna ulaganja u pripremi	Ukupno
Nabavna vrijednost				
Stanje, 1. januara 2004. godine	10,305.075	17,157.108	33.066	27.495.249
Korekcija početnog stanja za Internet i Montecard	20.753	662.634	-	683.387
Korekcija početnog stanja za RDC	-	(5.490)	-	(5.490)
Povećanja	2,828.269	1,931.619	2,270.731	7,030.619
Prenosi:				
- sa osnovnih sredstava	-	57.970	-	57.970
- ostali prenos	-	6.400	(6.400)	-
Oluđenja i rashodovanja	(8.181)	-	(987)	(9.168)
Stanje, 31. decembra 2004. godine	<u>13,145,916</u>	<u>19,810,241</u>	<u>2,296,410</u>	<u>35,252,557</u>
Ispravka vrijednosti				
Stanje, 1. januara 2004. godine	812.839	6,150.762	-	6,963.601
Korekcija početnog stanja za Internet i Montecard	12.580	-	-	12.580
Korekcija početnog stanja za RDC	-	(131)	-	(131)
Prenosi sa osnovnih sredstava	-	10.968	-	10.968
Obračunata amortizacija	681.881	3,713.574	-	4,395.455
Oluđenja i rashodovanja	(8.181)	-	-	(8.181)
Obezvrijeđenje	-	677.442	-	677.442
Stanje, 31. decembra 2004. godine	<u>1,499,119</u>	<u>10,552,615</u>	<u>-</u>	<u>12,051,734</u>
Sadašnja vrijednost				
31. decembra 2004. godine	<u><u>11,646,797</u></u>	<u><u>9,257,626</u></u>	<u><u>2,296,410</u></u>	<u><u>23,200,833</u></u>
31. decembra 2003. godine	<u><u>9,492,236</u></u>	<u><u>11,006,346</u></u>	<u><u>33,066</u></u>	<u><u>20,531,648</u></u>

U skladu sa Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju visine naknade za registraciju i licence telekomunikacionih operatera i pružalaca telekomunikacionih servisa od 5. novembra 2004. godine, Ministarstvo ekonomije Republike Crne Gore propisalo je posebnu godišnju naknadu za obavljanje međunarodnog saobraćaja (napomena 3.7.1) za svaku godinu perioda važenja telekomunikacione licence u visini od EUR 120.000. Navedena naknada plaća se jednokratno u iznosu utvrđenom od strane Agencije za telekomunikacije Republike Crne Gore (napomena 22). Shodno navedenom, vrijednost telekomunikacione licence se uvećava za EUR 2,760,000 počev od 1. januara 2004. godine do zaključno sa periodom važenja telekomunikacione licence.

Nematerijalna ulaganja u pripremi sa stanjem na dan 31. decembra 2004. godine najvećim dijelom se odnose na ulaganja po osnovu projekta uvođenja novog biling sistema odnosno nabavku softvera, licence i implementacije biling sistema fiksne i mobilne telefonije (napomena 19).

TELEKOM CRNE GORE A.D., PODGORICA

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2004. i 2003. godine

6. OSNOVNA SREDSTVA

	(Iznosi u EUR)					Ukupno
	Zemljište	Građevinski objekti	Oprema i ostala osnovna sredstva	Investicije u toku	Avansi za materijalna imovina	
Nabavna vrijednost						
Stanje, 1. januara 2004. godine	5,222.527	56,979.981	54,544.684	16,016.470	3,012.549	135,776.211
Korekcija početnog stanja za						
Internet i Montecard	-	216.019	1,923.508	1.675	-	2.141.202
Korekcija početnog stanja za RDC	(1,433.250)	(2,027.583)	(130.654)	(2,223.140)	-	(5.814.627)
Povećanja	212.519	500.283	3,777.974	8,462.809	3,057.391	16,010.976
Subvencije	-	115.573	-	39.880	-	155.453
Prenosi						
- sa investicija u toku	85.513	6,589.409	2,890.394	(6,354.111)	(3,211.205)	-
- na zalihe	-	-	-	(1,108.733)	-	(1,108.733)
- na nematerijalna ulaganja	-	-	(57.970)	-	-	(57.970)
Manjak	-	-	(11.785)	-	-	(11.785)
Otuđenja i rashodovanja	(34.897)	(214.230)	(527.714)	(892.065)	-	(1,668.906)
Obezvrijeđenja	(434.403)	-	-	-	-	(434.403)
Stanje, 31. decembra 2004. godine	<u>3,618,012</u>	<u>62,159,452</u>	<u>52,408,437</u>	<u>13,942,785</u>	<u>2,858,735</u>	<u>144,987,421</u>
Isppravka vrijednosti						
Stanje, 1. januara 2004. godine	-	2,802.422	8,352.508	-	-	11,154.930
Korekcija početnog stanja za						
Internet i Montecard	-	74.617	724.290	-	-	748.907
Korekcija početnog stanja za RDC	-	(20.868)	(1.318)	-	-	(22.186)
Prenosi:						
- na nematerijalna ulaganja	-	-	(10.968)	-	-	(10.968)
- ostali prenos	-	1.252	(1.252)	-	-	-
Obračunata amortizacija	-	3,249,568	7,399,044	-	-	10,648,612
Otuđenja i rashodovanja	-	(19,303)	(209,979)	-	-	(229,282)
Manjak	-	-	(8,050)	-	-	(8,050)
Obezvrijeđenja	-	-	172.700	-	-	172.700
Stanje, 31. decembra 2004. godine	-	<u>6,037,688</u>	<u>16,416,975</u>	-	-	<u>22,454,663</u>
Sadašnja vrijednost						
31. decembra 2004. godine	<u>3,618,012</u>	<u>56,121,764</u>	<u>45,991,462</u>	<u>13,942,785</u>	<u>2,858,735</u>	<u>122,532,758</u>
31. decembra 2003. godine	<u>5,222,527</u>	<u>54,177,559</u>	<u>46,192,176</u>	<u>16,016,470</u>	<u>3,012,549</u>	<u>124,621,281</u>

Rashodovanje investicija u toku u iznosu od EUR 892.065 najvećim dijelom se odnosi na rashodovanje procesora ukupne vrijednosti od EUR 741.938, izvršenim u skladu sa Izvještajem centralne popisne komisije i na osnovu odluke Odbora direktora Društva od 7. marta 2005. godine.

TELEKOM CRNE GORE A.D., PODGORICA

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2004. i 2003. godine

7. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

		(Iznosi u EUR)	
	Učešće %	2004.	31. decembra 2003.
Učešće u kapitalu pridruženih društava			
- PTT Standard d.o.o., Podgorica	20,00	345.924	345.924
- Servisni centar za elektronsko poslovanje E-Mon d.o.o., Podgorica	35,00	225.388	-
- Internet Crna Gora d.o.o., Podgorica	25,00	-	195.991
- Montenegrocontd d.o.o., Podgorica	51,00	-	83.776
		571.312	625.691
Minus: Ispravka vrijednosti		(345.924)	(345.924)
		<u>225.388</u>	<u>279.767</u>
Dugoročni finansijski plasmani namijenjeni prodaji			
<i>Učešće u kapitalu poslovnih banaka</i>			
- Crnogorska komercijalna banka A.D., Podgorica	11,80	1.318.949	980.239
- Hipotekarna banka A.D., Podgorica	1,46	75.000	19.062
- Atlasmont banka A.D., Podgorica	0,30	34.401	-
- EPG Eurobank A.D., Beograd	0,03	10.712	10.712
		1.439.062	1.010.013
Minus: Ispravka vrijednosti		(22.794)	-
		<u>1.416.268</u>	<u>1.010.013</u>
<i>Učešće u kapitalu drugih pravnih lica</i>			
- Poštanska štedionica A.D., Beograd	3,75	127.040	127.040
- Lovćen osiguranje A.D., Podgorica	0,39	37.200	37.200
		<u>164.240</u>	<u>164.240</u>
<i>Učešća u kapitalu satelitskih organizacija u inostranstvu</i>			
- Intelsat, Ltd	0,0061	25.700	-
- New Skies Satellites N.V.	0,0061	575	-
- Eute sat	0,0027	28.475	-
- Inmarsat	0,0057	4.198	-
		58.948	-
		<u>1.864.844</u>	<u>1.454.020</u>

Odlukom Odbora direktora Društva, Telekom Crne Gore je 1. decembra 2003. godine izvršio prenos nematerijalnih ulaganja, osnovnih sredstava za emitovanje radio i televizijskih signala i novčanih sredstava na novo pravno lice pod nazivom Društvo za prenos i emitovanje radio-difuznih signala Radio-difuzni centar d.o.o., Podgorica ("RDC"). Telekom Crne Gore je bio jedini osnivač RDC-a. Osnivački kapital utvrđen je od strane nezavisnog ovlaštenog procjenitelja.

U skladu sa Ugovorom o prenosu udjela (prenosu osnivačkih prava u RDC) zaključenim 10. decembra 2004. godine između Telekoma Crne Gore i Vlade Republike Crne Gore, RDC u potpunosti prelazi u državno vlasništvo (napomena 9).

Povećanje plasmana kod Crnogorske komercijalne banke A.D., Podgorica u iznosu EUR 338.710 Društvo je evidentiralo na osnovu emisije akcija iz neraspoređene dabilni navedene poslovne banke.

Telekom Crne Gore je, Odlukom Odbora direktora Društva o pristupanju osnivanju Servisnog centra za elektronsko bankarstvo od 14. oktobra 2004. godine, sa suosnivačem, preduzećem Pexim d.o.o., Beograd, osnovao Servisni centar za elektronsko poslovanje E-Mon d.o.o. Podgorica. Osnivački ulog Društva obezbijeden je u vidu infrastrukture i telekomunikacionih kapaciteta koji je sa stanjem na dan 31. decembra 2004. godine iskazan po sadašnjoj vrijednosti očekivanih budućih prihoda koje bi Društvo ostvarilo najvećim dijelom po osnovu zakupa interneta i poslovnih prostorija u vlasništvu Društva, ISDN pristupa i VPN veze ka poslovnim bankama (napomena 25). U skladu sa odlukom rukovodstva Društva, osnov za obračun sadašnje vrijednosti očekivanih budućih prihoda predstavlja primjena godišnje kamatne stope od 9%.

TELEKOM CRNE GORE A.D., PODGORICA

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2004. i 2003. godine

8. GOODWILL

Na osnovu Odluke Odbora direktora Društva od 19. februara 2004. godine, Telekom Crne Gore je, iskoristivši pravo preče kupovine zaključio ugovor o kupovini dijela kapitala Interneta za iznos od EUR 1,750.000 čime je postao vlasnik dodatnih 60% osnivačkog kapitala navedenog društva i tako preuzeo kontrolu nad njegovim finansijskim i operativnim poslovanjem.

Neto imovina Interneta stečena u trenutku preuzimanja utvrđena je u iznosu od EUR 1,165.679 odnosno, goodwill stečen kupovinom Interneta procijenjen je u iznosu od EUR 780.312. Na dan 31. decembra 2004. godine Telekom Crne Gore ima u svom vlasništvu 85% Interneta.

9. OSTALA DUGOROČNA POTRAŽIVANJA

	(Iznosi u EUR)	
	31. decembra	
	2004.	2003.
Potraživanja po osnovu prodaje dugoročnog finansijskog plasmana - RDC	3,427.992	-
Dugoročno oročeni depozit kod Crnogorske komercijalne banke A D, Podgorica	1,500.000	2,500.000
Potraživanja od zaposlenih po osnovu datih stambenih kredita		
- Matično društvo (Telekom Crne Gore)	1,112,302	-
- Montet	694.921	525.448
- Internet	74.999	-
	1,882,222	525,448
Minus: Tekuće dospjeće (napomena 12)	(123.459)	(27.802)
	1,758.763	497.646
Unaprijed plaćeni zakup GSM lokacija	217.664	167.641
Minus: Tekuće dospjeće (napomena 14)	(53.021)	(35.816)
	164.643	131.825
	6,851.398	3,129.471

Potraživanja od Vlade Republike Crne Gore u iznosu od EUR 3,427.992 sa stanjem na dan 31. decembra 2004. godine predstavljaju sadašnju vrijednost očekivanih budućih prihoda koje bi Društvo ostvarilo u skladu sa Ugovorom o prenosu udjela (prenosu osnivačkih prava u Radiodifuznom centru d.o.o., Podgorica) zaključenim 10. decembra 2004. godine između Telekoma Crne Gore i Vlade Republike Crne Gore na osnovu kog RDC u potpunosti prelazi u državno vlasništvo. U skladu sa odlukom rukovodstva Društva, osnov za obračun sadašnje vrijednosti očekivanih budućih prihoda predstavlja primjena godišnje kamatne stope od 9%. Prodaja osnivačkih prava u RDC Vladi Republike Crne Gore prouzrokovala je gubitak Društva u inosu od EUR 2,272.656 (napomena 30).

Navedenim Ugovorom, Vlada Republike Crne Gore se obavezala da plati Društvu kupoprodajnu cijenu preciziranu Ugovorom o prenosu udjela u iznosu EUR 5,943.937 u roku od deset godina od dana zaključenja ovog Ugovora sa grejs periodom od 18 mjeseci na koji se ne zaračunava kamata. Kao što je dalje navedeno u Ugovoru, po isteku grejs perioda, a do isteka druge godine od dana zaključenja Ugovora, Vlada Republike Crne Gore je dužna da isplati Društvu iznos od EUR 300.000 u jednakim mjesečnim ratama i to svakog prvog u mjesecu za nastupajući mjesec. U trećoj i četvrtoj godini otplate Vlada Republike Crne Gore se obavezuje da plati Društvu godišnje iznose od EUR 600.000 u jednakim mjesečnim ratama i to svakog prvog u mjesecu za nastupajući mjesec. Ostatak kupoprodajne cijene Vlada Republike Crne Gore će isplatiti Društvu u slijedećih šest godina, tako što se preostali iznos dijeli na jednake 72 mjesečne rate koje se uplaćuju svakog prvog u mjesecu za nastupajući mjesec.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2004. i 2003. godine

9. OSTALA DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (Nastavak)

Ostala dugoročna potraživanja u iznosu od EUR 1.500.000 sa stanjem na dan 31. decembra 2004. godine predstavljaju dugoročno oročeni depozit kod Crnogorske komercijalne banke A.D., Podgorica. Navedena sredstva su oročena kao obezbjeđenje plaćanja po nepozivoj garanciji koju je Crnogorska komercijalna banka A.D., Podgorica izdala dobavljaču "Ericsson Nikola Tesla", Zagreb po osnovu Ugovora o kreditu broj ETK/EN/YU – 02:204 (napomena 19). Sredstva su oročena u oktobru 2002. godine sa fiksnom godišnjom kamatnom stopom od 7,5%, koja se obračunava i plaća kvartalno. Rok za vraćanje oročenog depozita ističe izmiranjem obaveza prema dobavljaču.

Stambeni krediti dati zaposlenima Matičnog društva u iznosu EUR 1.123.302 odobreni su sa rokom otplate od 5, 7 i 20 godina i godišnjom kamatnom stopom od 2%, koja se obračunava i plaća mjesečno. Iznos odobrenih sredstava po zaposlenom kreće se od EUR 5.000 do EUR 48.500. Određenom broju zaposlenih, koji ostvaruju pravo na umanjenje, kreditna obaveza je umanjena 0,5% za svaku godinu efektivnog radnog staža ostvarenog do 31. decembra 1993. godine i procenat umanjenja kreće se od 3,5% do 14,5% ukupnog iznosa odobrenog kredita. Pravo na umanjenje zaposleni su ostvarili po osnovu izdvajanja doprinosa za stambenu izgradnju do 1993. godine.

Radi obezbjeđenja uredne otplate kredita, Matično društvo je obezbjedilo hipoteke na stambene jedinice korisnika kredita. U skladu sa Ugovorom zaposleni je obavezan da odmah po kupovini / izgradnji stambene jedinice izvrši uknjižbu prava svojine na svoje ime i da za iznos kreditne obaveze ustanovi založno pravo - hipoteku I reda na nepokretnosti pribavljenoj odnosno izgrađenoj sredstvima kredita. Dokaz o izvršenom uknjižavanju založnog prava, zaposleni je dužan da dostavi najviše u roku od 5 mjeseci od dana isplate kredita. Do zaključno sa 31. decembrom 2004. godine, Matično društvo je izvršilo uknjižavanje založnog prava na EUR 490.756 kreditne obaveze zaposlenih odnosno, 44,12% ukupne vrijednosti odobrenih kredita.

Uknjižavanje založnog prava nije sprovedeno za EUR 517.269 kreditne obaveze zaposlenih odnosno, 46,50% ukupne vrijednosti odobrenih kredita, kojima je do zaključno sa 31. decembrom 2004. godine istekao ugovorom dozvoljeni rok za dostavljanje dokaza o izvršenom uknjižavanju založnog prava.

Od ukupnog iznosa datih kredita dio kredita koji su dati višem rukovodstvu Matičnog društva i koji dospijevaju na naplatu u budućim periodima, na dan 31. decembra 2004. godine iznosi EUR 258.104.

Stambeni krediti dati zaposlenima Moneta sa stanjem na dan 31. decembra 2004. godine u iznosu EUR 694.921 (31. decembra 2003. godine EUR 525.448) su odobreni na period od 20 godina i godišnjom kamatnom stopom od 1,5%. Iznos odobrenih sredstava po zaposlenom kreće se od EUR 20.000 do EUR 50.000. U skladu sa odredbama Člana 45. Pravilnika o rješavanju stambenih potreba Moneta, za određeni broj zaposlenih odobreno je umanjenje od 0,5% do 5% odobrenog iznosa. Monet je Ugovorima o kreditu obezbjedio hipoteku na stambene jedinice korisnika kredita kao obezbjeđenje navedenih kredita, ali ih nije upisao u sudski registar.

Od ukupnog iznosa datih kredita, neotplaćeni dio kredita koji su dati višem rukovodstvu Moneta i koji dospijevaju na naplatu u budućem periodu na dan 31. decembar 2004. godine iznose EUR 202.492.

Stambeni krediti dati zaposlenima Interneta sa stanjem na dan 31. decembra 2004. godine u iznosu EUR 74.999 su odobreni na period od 10 godina, godišnjom kamatnom stopom od 1,85% i vraćaju se u jednakim mjesečnim anuitetima koji uključuju i kamatu, počev od 1. januara 2004. godine. Iznos odobrenih sredstava po zaposlenom kreće se od EUR 20.000 do EUR 30.000. Internet je obezbjedio hipoteku na stambene jedinice korisnika kredita kao obezbjeđenje navedenih kredita. Od ukupnog iznosa datih kredita, neotplaćeni dio kredita koji su dati višem rukovodstvu Interneta i koji dospijevaju na naplatu u budućim periodima, na dan 31. decembra 2004. godine iznosi EUR 47.999.

Ostala dugoročna potraživanja iskazana na dan 31. decembra 2004. godine u iznosu od neto EUR 164.643 (31. decembra 2003. godine EUR 131.825) odnose se na unaprijed plaćene zakupce GSM lokacija.

TELEKOM CRNE GORE A.D., PODGORICA

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembar 2004. i 2003. godine

10. ZALIHE

	(Iznosi u EUR)	
	2004.	31. decembra 2003.
Roba u magacinu		
- Telefonski aparati ruralne telefonije	532.408	609.985
- Mobilni telefoni	286.138	456.721
- SIM kartice	47.189	263.975
- Vaučeri	153.656	220.723
- Pre-paid & Post-paid paketi	44.009	29.401
- ISDN telefoni	131.405	167.858
- Vaučeri fiksne telefonije	50.689	-
- Ostale zalihe robe	-	27.292
	<u>1.245.494</u>	<u>1.775.960</u>
Minus: Obezvrjednjenje vrijednosti telefonskih aparata ruralne telefonije	<u>(354.666)</u>	<u>(182.996)</u>
	<u>890.828</u>	<u>1.592.964</u>
Rezervni dijelovi	1.672.060	203.427
Material	240.474	143.298
Alat i inventar	88.412	79.255
Ostale zalihe	107.562	19.055
	<u>2.108.508</u>	<u>465.035</u>
	<u>2.999.336</u>	<u>2.057.999</u>

TELEKOM CRNE GORE A.D., PODGORICA

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2004. i 2003. godine

11. POTRAŽIVANJA IZ POSLOVNIH ODNOSA

	(Iznosi u EUR)	
	2004.	31. decembra 2003.
a) Potraživanja po osnovu telekomunikacionih usluga		
Kupci u zemlji		
– fiksne telefonije	21,897.777	22,500.950
– mobilne telefonije	5,251.974	4,312.255
– po osnovu roaming-a	402.559	507.909
– po osnovu usluga internet servisa	98.417	-
– potraživanja od dilera	616.753	339.343
	<u>28,267.480</u>	<u>27,660.457</u>
Kupci u inostranstvu		
– fiksne telefonije	2,715.618	2,884.080
– po osnovu roaming-a	157.700	776.136
– po osnovu usluga internet servisa	106.879	-
	<u>2,980.197</u>	<u>3,660.216</u>
	31,247.677	31,320.673
Minus: Ispravka vrijednosti	(12,447.833)	(10,220.547)
	<u>18,799.839</u>	<u>21,100.126</u>
b) Ostala potraživanja		
Potraživanja po osnovu datih avansa dobavljačima	80.922	258.779
Potraživanja po osnovu preplaćenih poreza i doprinosa	1,156.234	494.889
Potraživanja od zaposlenih	32.594	68.602
Potraživanja po osnovu kartata	40.776	232.811
Potraživanja po osnovu prodaje ISDN aparata	176.593	-
Potraživanja po osnovu provizije (naplata radio-difuzne pretplate)	39.704	-
Druga potraživanja iz poslovnih odnosa	103.522	240.838
	<u>1,630.350</u>	<u>1,295.919</u>
	<u>20,430.189</u>	<u>22,396.045</u>

12. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

	(Iznosi u EUR)	
	USD	31. decembra 2003.
Vektra d.o.o., Podgorica	-	261.104
Centralna banka Crne Gore	-	199.071
Crnogorska komercijalna banka A.D., Podgorica	3,335.680	2,452.053
Crnogorska komercijalna banka A.D., Podgorica		684.553
Elektroprivreda Crne Gore A.D., Nikšić		134.807
Atlasmont banka A.D., Podgorica	1,000.000	735.100
	4,006.513	576.905
Minus: Ispravka vrijednosti	(134.807)	(261.104)
	<u>3,871.711</u>	<u>315.801</u>
Kratkoročni krediti pretplatnicima	25.929	215.285
Tekuća dospjela dugoročnih potraživanja od zaposlenih (napomena 9)	123.459	27.802
	<u>149.388</u>	<u>243.087</u>
	<u>4,021.099</u>	<u>558.888</u>

NAPOMENE UZ KONSOLIDIRANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2004. i 2003. godine

12. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (Nastavak)

Kratkoročni finansijski plasmani kod Crnogorske komercijalne banke A.D., Podgorica predstavljaju kratkoročno oročene depozite na period od 35 do 365 dana, sa kamatnom stopom od 4,5% do 7% na godišnjem nivou odnosno 0,6% na mjesečnom nivou.

Kratkoročni finansijski plasman kod Atlasmont banke A.D., Podgorica predstavlja kratkoročno oročen depozit na period od 90 dana, sa kamatnom stopom od 3,5% na godišnjem nivou.

Kratkoročni krediti pretplatnicima iskazani na dan 31. decembra 2004. godine u iznosu od EUR 25.929 (31. decembra 2003. godine EUR 215.285) predstavljaju kredite date fizičkim licima koja postaju post-paid korisnici kupovinom mobilnih telefonskih aparata u marketinškoj akciji pod nazivom "Najbolje" koja je startovala u decembru 2003. godine. Akcija je stimulisala priključenje novih post-paid pretplatnika. Ugovorom je definisano da novi pretplatnik uplaćuje 50% vrijednosti mobilnog telefona odmah po potpisivanju Ugovora kojim se ujedno obavezuje da će biti post-paid pretplatnik minimum godinu dana, dok se preostalih 50% vrijednosti otplaćuje kroz sljedeća dva mjeseca računa.

13. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI

	(Iznosi u EUR)	
	31. decembra	
	2004.	2003.
Žiro račun u EUR	1.974.565	610.388
Devizni žiro računi	370.154	393.236
Devizna i blagajna u EUR	25.747	24.329
Ostala novčana sredstva i računi	327.756	79.861
	2.698.222	1.107.814
Izdvojena novčana sredstva kod Zajednice JPPT (napomena 3.16)	389.930	-
	<u>3.088.152</u>	<u>1.107.814</u>

14. UNAPRIJED PLAĆENI TROŠKOVI

	(Iznosi u EUR)	
	31. decembra	
	2004.	2003.
Aktivna vremenska razgraničenja		
Razgraničeni troškovi SIM kartica do jedne godine	-	229.000
Unaprijed plaćeni troškovi		
- Zakupa GSM lokacija (napomena 9)	53.021	35.816
- Ostalih zakupa	10.710	39.337
- Osiguranja imovine i lica	23.563	17.346
- Toplog obroka i prevoza radnika	16.750	12.569
- Usluga održavanja i obuke kadrova	127.037	6.002
- Ostali unaprijed plaćeni troškovi	34.569	-
	<u>265.650</u>	<u>340.170</u>

TELEKOM CRNE GORE A.D., PODGORICA

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembar 2004. i 2003. godine

15. OBRAČUNATI I NENAPLAĆENI PRIHODI

	(Iznosi u EUR)	
	31. decembra 2004.	31. decembra 2003.
Procjena potraživanja po osnovu međunarodnih dolaznih poziva – direktni saobraćaj	2.283.028	2.156.975
Obračunati prihodi od odlaznih domaćih i međunarodnih poziva za period od dana posljednjeg fakturisanja do dana bilansa stanja	-	302.558
Akumulacioni porez na dodatu vrijednost	58.174	206.424
Ostali obračunati i nenaplaćeni prihodi	29.834	-
	<u>2.371.036</u>	<u>2.665.957</u>
Minus: Ispravka vrijednosti	(142.730)	-
	<u>2.228.306</u>	<u>2.665.957</u>

16. PROMJENE NA ISPRAVKI VRIJEDNOSTI POTRAŽIVANJA

Promjene na ispravci vrijednosti potraživanja za godinu koja se završava 31. decembra 2004. godine prikazan je u narednoj tabeli:

	(Iznosi u EUR)			
	Potraživanja iz poslovnih odnosa (napomena 11)	Kratkorožni finansijski plasmani (napomena 12)	Obračunati i nenaplaćeni prihodi (napomena 15)	Ukupno
Stanje, 1. januara 2004. godine	10.220.547	251.104	-	10.481.651
Korekcija početnog stanja za Internet i Montecard	59.193	-	-	59.193
Nova ispravka u toku godine (napomena 30)	3.339.439	-	142.730	3.482.169
Otpis (11.952)	(11.952)	-	-	(11.952)
Ispravka vrijednosti za prethodno otpisana potraživanja		511.292		511.292
Naplata u toku perioda (napomena 27)	(1.159.389)	(637.589)	-	(1.796.978)
Stanje, 31. decembra 2004. godine	<u>12.447.838</u>	<u>134.807</u>	<u>142.730</u>	<u>12.725.375</u>

TELEKOM CRNE GORE A.D., PODGORICA

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembar 2004. i 2003. godine

17. AKCIJSKI KAPITAL

Akcijski kapital

	(Iznosi u EUR)					
	31. decembra 2004.			31. decembra 2003.		
	Broj akcija	%	Vrijednost	Broj akcija	%	Vrijednost
Upisane i uplaćene akcije						
Vlada Republike Crne Gore	23,953.548	50,67	71.443.852	12,083.443	51,12	72.078.946
Zavod za zapošljavanje	213.089	0,45	635.532	-	0,00	-
Privatizacioni fondovi:						
- "JILT"	2.992.932	6,33	8.925.719	1.496.466	6,33	8.926.569
- "EUROFOND"	1.580.588	3,34	4.714.262	790.444	3,35	4.715.977
- "ATLAS MONT"	1.558.451	3,30	4.648.236	775.489	3,28	4.625.569
- "TREND"	1.345.951	2,85	4.014.433	638.866	2,70	1.810.900
- "MONETA"	1.159.835	2,45	3.459.327	576.547	2,44	1.439.131
- "MIG"	876.651	1,85	2.611.699	359.723	1,52	2.145.784
	9.514.409	20,12	28.377.676	4.637.530	19,62	27.663.330
Ostala pravna lica	1.029.471	2,18	3.079.500	49.082	0,21	292.779
Fiz. lica	12.563.432	26,58	37.468.834	6.866.915	29,05	40.961.339
	47.273.940	100,00	140.996.394	23.636.970	100,00	140.996.394

Nominalna vrijednost jedne akcije sa stanjem na dan 31. decembra 2004. godine iznosi EUR 2,9826 (31. decembra 2003. godine EUR 5,9651).

Akcije Telekoma Crne Gore (Matičnog društva) se kotiraju na NEX Montenegro berzi akcija u Republici Crnoj Gori. Tržišna vrijednost jedne akcije sa stanjem na dan 31. decembra 2004. godine iznosi EUR 2,0031 (31. decembra 2003. godine EUR 0,8600).

Na dan 31. decembra 2004. godine akcijski kapital fizičkih lica iskazan u iznosu EUR 37.468.834 uključuje 67.162 upisane a neuplaćene akcije fizičkih lica ukupne vrijednosti EUR 200.317 (31. decembra 2003. godine akcijski kapital fizičkih lica uključuje 37.472 upisane a neuplaćene akcije fizičkih lica ukupne vrijednosti EUR 223.524).

Na osnovu Odluke Skupštine akcionara Društva o smanjenju akcijskog kapitala od 26. decembra 2003. godine poništeno je 10.367.310 običnih akcija, ukupne nominalne vrijednosti EUR 61.842.037. Navedeno smanjenje akcijskog kapitala odnosi se na pokriće akumuliranog gubitka u iznosu od EUR 4.892.039 i na isknjžavanje efekata ranije izvršene procjene vrijednosti osnovnih sredstava sa stanjem na dan 31. decembra 2000. godine u iznosu od EUR 56.949.998. Odlukom o smanjenju akcijskog kapitala Društva nisu promijenjeni postojeći relativni odnosi između akcionara, niti ranije stečena prava akcionara.

Skupština akcionara Društva je na II vanrednoj sjednici održanoj 5. marta 2004. godine donijela Odluku o emisiji po osnovu usitnjavanja akcija Društva. Navedenom Odlukom izvršeno je poništavanje 23.636.970 običnih akcija sa stanjem na dan 31. decembra 2003. godine. Novom emisijom akcija izvršeno je usitnjavanje, tako da se ukupan kapital Društva podijelio na 47.273.940 običnih akcija, pri čemu se nisu promijenili ranije utvrđeni relativni odnosi između akcionara, niti ranije stečena prava akcionara.

TELEKOM CRNE GORE A.D., PODGORICA

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2004. i 2003. godine

18. MANJINSKI INTERES

	(Iznosi u EUR)		
	Internet	Montecard	Ukupno
Stanje, 1. januara 2004. godine	1.028.540	720.215	1.748.755
Udio prodan Matičnom društvu, 19. februara 2004. godine	(822.832)	-	(822.832)
Dividende i porez na dividende	(51.750)	-	(51.750)
Učesće u neto dobiti / (gubitku) tekuće godine	122.230	(42.912)	79.318
Stanje, 31. decembra 2004. godine	<u>276.188</u>	<u>677.303</u>	<u>953.491</u>

19. DUGOROČNE OBAVEZE

	Kamatna stopa	Inicijalni iznos	(Iznosi u EUR)	
			2004.	31. decembra 2003.
Dugoročni krediti u zemlji				
-- HVB Banka A.D., Beograd	šestomjesečni EURIBOR+ 4,75% godišnje	3.200.000	2.800.000	3.200.000
-- Montenegrobanka A.D., Podgorica	šestomjesečni EURIBOR+ 3,5% godišnje	1.300.000	935.113 3.735.113	-
Dugoročni krediti u inostranstvu				
-- Ericsson Nikola Tesla, Zagreb	6,10% godišnje	10.181.470	3.532.597	5.610.249
Ericsson Nikola Tesla, Zagreb	5,9-6,3% godišnje	10.522.130	7.285.126	7.845.713
-- Slovenska izvozna družba d.d., Ljubljana	EURIBOR+ 1,85% godišnje	747.707	448.624	598.166
-- Telekom Italija – Projekat "Bar-Krf"	2% godišnje	1.962.050	365.118 11.631.465	397.154 14.451.282
Ostale dugoročne obaveze u zemlji				
-- Finansiranje Pošte Crne Gore d.o.o., Podgorica			-	267.414
Ukupno dugoročne obaveze			<u>15.366.578</u>	<u>17.918.696</u>
Minus: Tekuće dospjeće dugoročnih obaveza (napomena 23)			<u>(10.005.660)</u>	<u>(7.571.566)</u>
			<u>5.360.918</u>	<u>10.347.130</u>

Dospjeće dugoročnih obaveza prikazano je u narednoj tabeli:

	(Iznosi u EUR)	
	2004.	31. decembra 2003.
-- do jedne godine	10.005.660	7.571.566
-- od jedne do dvije godine	4.641.031	7.857.330
-- od dvije do tri godine	719.887	2.340.258
-- od tri do četiri godine	-	149.542
	<u>15.366.578</u>	<u>17.918.696</u>

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2004. i 2003. godine

19. DUGOROČNE OBAVEZE (Nastavak)

Dugoročni kredit iskazan na dan 31. decembra 2004. godine u iznosu od EUR 2.800.000 odnosi se na kredit odobren od strane HVB Banke A.D., Beograd za izmiranje obaveza po osnovu Ugovora o izgradnji MIPNET mreže (Montenegro IP service network) zaključenog između Društva i MDS informatički inženjering, Beograd. Otplata kredita se vrši u četiri polugodišnje rate, počevši od oktobra 2004. godine.

Dugoročni kredit iskazan na dan 31. decembra 2004. godine u iznosu od EUR 935.113 odnosi se na kredit odobren od strane Montenegrobanke A.D., Podgorica za finansiranje projekta uvođenja novog biling sistema odnosno nabavku hardwera, softwera, licence i implementacije biling sistema od dobavljača u inostranstvu ComArch S.A., Krakow. Otplata kredita se vrši u jednakim tromjesečnim glavniničnim ratama i mjesečnim kamatama.

Obaveze po osnovu dugoročnih robnih kredita iskazanih na dan 31. decembra 2004. godine u iznosu od EUR 3.532.597, odnosno EUR 7.285.126 odnose se na vrijednost isporučene telekomunikacione opreme od inostranog dobavljača "Ericsson Nikola Tesla", Zagreb, Republika Hrvatska. Otplate kredita i dospjelih kamata vrše se u deset tromjesečnih rata.

Dugoročni kredit od Slovenske izvozne družbe d.d., Ljubljana iskazan na dan 31. decembra 2004. godine u iznosu od EUR 448.624 odnosi se na kredit odobren za izmiranje obaveza prema inostranom dobavljaču Iskra Elektrovezve d.d., Krauj za nabavku telekomunikacione opreme. Otplata kredita i dospjelih kamata vrši se u deset jednakih polugodišnjih rata, počevši od maja 2003. godine.

Dugoročni kredit iskazan na dan 31. decembra 2004. godine u iznosu od EUR 365.118 odnosi se na obaveze po osnovu ugovora o izgradnji i održavanju podvodnog optičkog kabla od Krfa do Bara, koji je inicijalno bio zaključen između Hellenic Telecommunications Organization S.A. (OTE), Telekom Italija i Zajednice JPTT. Otplata kredita se vrši iz ostvarenih prihoda od međunarodnog saobraćaja i to putem kompenzacije potraživanja od Telekoma Italija. Navedeni kredit odobren je sa rokom dospjeća do 30. septembra 2003. godine i godišnjem kamatnom stopom 2%.

Ostale dugoročne obaveze prema Pošti Crne Gore d.o.o., Podgorica ("Pošta") iskazane na dan 31. decembra 2003. godine u iznosu od EUR 257.414 odnose se na preuzete obaveze Društva prema Pošti nastale razdvajanjem JP PTT Crne Gore na osnovu Ugovora o međusobnim odnosima preduzeća koja su nastala statusnom promjenom - podjelom JP PTT Crne Gore. Navedene preuzete obaveze inicijalno su iznosile EUR 6.288.890 (DEM 12.300.000) sa ugovorenom dinamikom isplate u periodu od 1999. do 2003. godine. Društvo je sa stanjem na dan 31. decembra 2004. godine u potpunosti izmirilo obaveze prema Pošti.

20. REZERVISANJA

	(Iznosi u EUR)	
	31. decembra	
	2004.	2003.
Beneficije zaposlenima		
- Jubilarni nagrade	762.879	724.745
- Otpremnine i prijevremeni odlazak u penziju	317.319	303.978
	<u>1.080.198</u>	<u>1.028.723</u>
Rezervisanja za finansiranje Pošte	<u>1.075.288</u>	-
	<u>2.155.486</u>	<u>1.028.723</u>

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2004. i 2003. godine

20. REZERVISANJA (Nastavak)

a) Beneficije zaposlenima

Rezervisanja za beneficije zaposlenima izvršena su na osnovu sadašnje vrijednosti očekivanih budućih isplata zaposlenima po osnovu jubilarnih nagrada i otpremnina za odlazak u penziju nakon ispunjavanja uslova.

Sadašnja vrijednost očekivanih budućih isplata za jubilarne nagrade i otpremnine utvrđena je od strane nezavisnog ovlaštenog aktuara u skladu sa pravilima aktuarske matematike. Tehničke osnove korišćene za obračunavanje sadašnje vrijednosti očekivanih budućih isplata uključuju primjenu:

- a) komutativnih brojeva, izračunatih na osnovu izračunate vjerovatnoće doživljenja stanovništva Republike Crne Gore iz popisa 1980 – 1982. godine i
- b) godišnje kamatne stope od 9% za diskontovanje očekivanih budućih isplata zaposlenima.

Kretanje na rezervisanjima u toku godine prikazano je u narednoj tabeli:

	(Iznosi u EUR)	
	2004.	31. decembra 2003.
Stanje na početku godine	1,028.723	-
Efekat primjene MRS 19	-	1,028.723
Rezervisanja u toku godine	75.929	597.219
Iskorišćeno u toku godine	(24.454)	(597.219)
Stanje na kraju godine	<u>1,080.198</u>	<u>1,028.723</u>

b) Rezervisanja za finansiranje Pošte

Na osnovu Aneksa Ugovora o međusobnim odnosima preduzeća koja su nastala statusnom promjenom - podjecom JP PTI Crne Gore, novopreuzete obaveze Društva prema Pošti za period od 1. januara 2004. do 31. decembra 2007. godine iznose EUR 4,800.000. Anexom Ugovora se precizira da Odbor direktora Društva zadržava pravo, da nakon 31. decembra 2005. godine preispita mogućnost daljeg obezbjeđenja i uplate sredstava za finansiranje Pošte. U skladu sa navedenim, obaveze Društva prema Pošti za period od 1. januara 2004. do 31. decembra 2005. godine iskazane su po sadašnjoj vrijednosti očekivanih budućih isplata koje sa stanjem na dan 31. decembra 2004. godine iznose EUR 1,075.268. U skladu sa odlukom Društva, osnov za obračun sadašnje vrijednosti očekivanih budućih isplata predstavlja primjena godišnje kamatne stope od 9%.

Preuzete obaveze prema Pošti u periodu od 1. januara 2006. do 31. decembra 2007. godine prikazane su u napomeni 34a).

Kretanje na rezervisanjima u toku godine prikazano je u narednoj tabeli:

	(Iznosi u EUR)	
	2004.	31. decembra 2003.
Stanje na početku godine	-	-
Rezervisanja u toku godine (napomena 30)	2,232.302	-
Isplaćeno u toku godine	(1,170.000)	-
Trošak kamate	12.986	-
Stanje na kraju godine	<u>1,075.288</u>	<u>-</u>

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2004. i 2003. godine

21. ODLIŽENI POREZI

a) Odložena poreska sredstva

	(Iznosi u EUR)	
	2004.	31. decembra 2003.
Stanje na početku godine	-	-
Korekcija početnog stanja za Internet	11.957	-
Obračunata odložena poreska sredstva u toku godine	(6.493)	-
Stanje na kraju godine	<u>5.464</u>	<u>-</u>

b) Odložene poreske obaveze

	(Iznosi u EUR)	
	2004.	31. decembra 2003.
Stanje na početku godine	2.523.694	2.709.093
Korekcija početnog stanja	-	238.624
Obračunata odložena poreska obaveza u toku godine	(584.193)	(424.023)
Stanje na kraju godine	<u>1.939.501</u>	<u>2.523.694</u>

Odložena poreska sredstva odnosno obaveze se odnose na privremene razlike između osnovice po kojoj se osnovna sredstva i nematerijalna ulaganja priznaju u poreskom bilansu i iznosa po kojima su ta sredstva iskazana u konsolidovanim finansijskim izvještajima Društva.

c) Porez na dobit

	(Iznosi u EUR)	
	2004.	2003.
Obračunati tekući porez u toku godine	1.582.662	1.560.996
Obračunati odloženi porez u toku godine	(577.700)	(424.023)
	<u>1.004.962</u>	<u>1.136.973</u>

d) Usaglašavanje pretpostavljenog poreza na dobit po finansijskim izvještajima Društva i poreskom bilansu

Usaglašavanje pretpostavljenog poreza na dobit po konsolidovanim finansijskim izvještajima i poreza na dobit po poreskom bilansu za godine koje se završavaju 31. decembra 2004. i 2003. prikazano je u sljedećoj tabeli:

	(Iznosi u EUR)	
	2004.	2003.
Dobit u bilansu uspjeha prije oporezivanja	17.194.329	21.513.325
Poreska stopa (15%, 20%)	3.433.866	4.297.665
Troškovi koji se ne oporezuju	234.195	117.771
Korekcija prethodne godine	-	(2.607.226)
Ostala usaglašavanja	417.344	(2.239)
Efekat promjene poreske stope (5%)	(2.356.859)	-
Olakšice po osnovu investicija	(677.543)	(668.998)
Prihodi od dividendi	(46.041)	-
	<u>1.004.962</u>	<u>1.136.973</u>

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2004. i 2003. godine

22. KRATKOROČNE OBAVEZE IZ POSLOVANJA

	(Iznosi u EUR)	
	31. decembra	
	2004.	2003.
a) Obaveze prema dobavljačima		
Dobavljači u zemlji		
– fiksne telefonije	4,954.910	6,648.461
– mobilne telefonije	816.056	1,557.561
– po osnovu roaming-a	8.842	194.583
– interneta	84.677	-
– ostale obaveze prema dobavljačima u zemlji	5.323	-
	<u>5,869.808</u>	<u>8,400.605</u>
Dobavljači u inostranstvu		
– fiksne telefonije	483.698	572.576
– mobilne telefonije	1,130.959	615.623
– po osnovu roaming-a	65.930	306.250
– interneta	14.434	-
	<u>1,695.021</u>	<u>1,494.449</u>
	<u>7,564.829</u>	<u>9,895.054</u>
b) Ostale obaveze		
Agencija za radio-difuziju, Podgorica - mjesečna pretplata	2,580.935	-
Obaveze prema RTV Crne Gore po osnovu mjesečne pretplate	466.027	1,279.736
Republički Fond penzijskog i invalidskog osiguranja	73.332	938.024
Primljeni izvansi	-	166.395
Druge kratkoročne obaveze	137.643	54.990
	<u>3,257.937</u>	<u>2,439.145</u>
	<u>10,822.766</u>	<u>12,334.199</u>

Obaveze prema dobavljačima u zemlji (fiksna telefonija) iskazane na dan 31. decembra 2004. godine u iznosu od EUR 4.954.910 uključuju obaveze prema Agenciji za telekomunikacije Republike Crne Gore u iznosu od EUR 1.692.900 koje se odnose se na:

- obaveze po osnovu dobijene licence za obavljanje javnih fiksnih telekomunikacionih usluga u iznosu od EUR 192.900 koja obezbjeduje Društvu pravo da instalira, održava i koristi u poslovanju javne centrale za fiksnu telefonsku mrežu. U skladu sa navedenim, Društvo je u obavezi da plaća iznos od 1% od godišnjih prihoda po osnovu dobijene licence.
- obaveze po osnovu dobijene posebne telekomunikacione licence za obavljanje međunarodnog saobraćaja za svaku godinu perioda važenja telekomunikacione licence u iznosu od EUR 1,500,000 (napomena 5). Društvo je nakon datuma bilansa stanja u potpunosti izmirilo navedenu obavezu.

U skladu sa Ugovorom o naplati radio-difuzne pretplate u Republici Crnoj Gori, Društvo je u obavezi da od 1. januara 2004. godine u ime i za račun Agencije za radio-difuziju, vrši fakturisanje i naplatu radio-difuzne pretplate u Republici Crnoj Gori. Osnovica za obračun radio-difuzne pretplate koja pripada Agenciji za radio difuziju je broj naplaćenih telefonskih računa, u okviru kojih je naplaćen radio-difuzna pretplata, za mjesec za koji se vrši obračun (napomena 3.1.1.2. b)).

Obaveza po osnovu radio-difuzne pretplate iskazana na dan 31. decembra 2004. godine u iznosu EUR 2,580.935 odnosi se na obaveze prema Agenciji za radio-difuziju po osnovu naplaćene pretplate uključene u telefonske račune u iznosu EUR 820.052, dok se ostatak obaveze od EUR 1,760.883 odnosi na obračunate obaveze po osnovu nenaplaćene pretplate.

Telekom Crne Gore a.d. - Podgorica
- REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA-

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено из руке _____ поштом _____

дана 30.06.05 предато на пошту дана _____

препоручено дана _____

Број: 01 Број регистра _____ државна Телма ЕУР _____

ODLUKA

o

**USMJERAVANJU NETO PROFITA
TELEKOM CRNE GORE A.D. ZA 2004. GODINU**

Podgorica, jun 2005.

OBRAZLOŽENJE

Telekom Crne Gore a.d. Podgorica vodi svoje računovodstvene evidencije i sastavlja finansijske izvještaje u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Crne Gore ("Službeni list RCG", br. 6/2002) i na osnovu Odluke o neposrednoj primjeni Međunarodnih računovodstvenih standarda u Republici Crnoj Gori ("Sl. list RCG", br. 69/2002).

Ovi propisi nalažu prvu primjenu Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja (MSFI) za finansijske izvještaje koji obuhvataju period koji počinje sa 1. januarom 2003. godine.

U skladu sa MSFI 1 – Prva primjena međunarodnih standarda za finansijsko izvještavanje, Telekom je izvršio korekciju revalorizacionih rezervi i akcijskog kapitala za prethodno izvršenu procjenu osnovnih sredstava sa stanjem na dan 31. decembar 2002. godine. Negativni efekti procjene vrijednosti osnovnih sredstava knjiženi su na teret revalorizacionih rezervi do iznosa revalorizacionih rezervi utvrđenih procjenom osnovnih sredstava, dok je preostali dio negativnih efekata knjižen na teret prenetog gubitka (akumulirani gubitak ranijih godina).

Akumulirani nepokriveni gubitak ranijih godina, nastao uknjižavanjem procjene osnovnih sredstava u 2003. godini, na dan 31. decembar 2004. godine iznosio je 22.034.951,86 €.

Neto profit u 2004. godini ostvaren je u iznosu od 9.659.998,64 €.

Na osnovu navedenih činjenica i Izvještaja nezavisnog revizora za 2004. godinu, potrebno je da Skupština akcionara Telekoma CG donese Odluku o usmjeravanju neto profita za 2004. godinu, kojom bi se iznos neto profita iz 2004. godine, naveden u tački I dispozitiva ove odluke, iskoristio odnosno usmjerio za pokriće akumuliranog gubitka ranijih godina, odnosno za reinvestiranje u 2005. godini.

Imajući u vidu sve naprijed navedeno, predlaže se donošenje odluke kao u dispozitivu.

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 5 i člana 62 stav 2 Zakona o privrednim društvima, kao i člana 16 tačka 2 Statuta Telekom Crne Gore a.d. Podgorica, Skupština akcionara na redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara, održanoj dana 29.06.2005. godine, donijela je

**ODLUKU
O USMJERAVANJU NETO PROFITA
TELEKOM CRNE GORE A.D. ZA 2004. GODINU**

I

Telekom Crne Gore je za poslovnu 2004. godinu ostvario neto profit u iznosu od 9.659.998,64 €.

II

Ostvareni iznos neto profita, iz tačke I ove odluke, usmjerava se za pokriće akumuliranog gubitka ranijih godina, odnosno za reinvestiranje u 2005. godini.

III

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Izvršni direktor Telekoma Crne Gore a.d. Podgorica.

IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja od strane Skupštine akcionara Telekom Crne Gore a.d. Podgorica.

Broj: 01-5642/4



TELEKOM CRNE GORE A.D., PODGORICA

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2004. i 2003. godine

22. KRATKOROČNE OBAVEZE IZ POSLOVANJA (Nastavak)

Obaveze prema Republičkom Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja odnose se na preostale obaveze po osnovu Rješenja Vlade Republike Crne Gore, po kome je tadašnji JP PTT Crne Gore bio u obavezni da mjesečno uplaćuje dio prihoda ostvarenih povećanjem cijena usluga Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja, odnosno 11,11% mjesečnih prihoda. Vlada Republike Crne Gore je na sjednici održanoj 22. juna 2000. godine dala saglasnost na Odluku o stavljanju van snage Odluke o usmjeravanju sredstava stvorenih povećanjem cijena PTT usluga koju je donio Upravni odbor Telekoma Crne Gore. Odluka je stupila na snagu 1. jula 2000. godine.

23. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE

	(Iznosi u EUR)	
	31. decembra 2004.	2003.
Dio dugoročnih obaveza koji dopijevaju do jedne godine (napomena 19)	10,005.660	7,571.566
Kratkoročni kredit u zemlji - Crnogorska komercijalna banka A.D., Podgorica	333.333	750.000
Ostale kratkoročne pozajmice	240.000	-
	<u>573.333</u>	<u>750.000</u>
	<u>10,578.993</u>	<u>8,321.566</u>

Kratkoročni kredit iskazan na dan 31. decembra 2004. godine u iznosu od EUR 333.333 odnosi se na kredit odobren od strane Crnogorske komercijalne banke A.D., Podgorica u inicijalnom iznosu od EUR 2.000.000 za isplatu dividendi. Otplata glavnice duga vrši se u šest jednakih mjesečnih rata uz fiksnu kamatnu stopu od 12% godišnje. Sredstvo obezbjeđenja predstavljaju potpisani nalozi za isplatu do visine odobrenih kredita.

Ostale kratkoročne pozajmice iskazane na dan 31. decembra 2004. godine u iznosu od EUR 240.000 odnose se na beskamatnu kratkoročnu pozajmicu odobrenu od strane Crnogorske komercijalne banke A.D., Podgorica za finansiranje tekuće likvidnosti. Pozajmica je vraćena 10 januara 2005. godine.

24. OBAVEZE ZA POREZE

	(Iznosi u EUR)	
	2004.	2003.
Obaveze po osnovu poreza na dividendu	385.461	1,244.143
Obaveze za porez na dodatu vrijednost	565.351	56.472
Obaveze za porez na dobit pravnih lica	680.431	820.819
Obaveze za doprinose na zarade	300.459	-
Obaveze za porez po odbitku na isplatu izvršene po osnovu kamata isplaćenih nerezidentnim pravnim licima	50.164	-
Obaveze za poreze na zarade	54.706	-
Ostale obaveze za poreze	60.539	38.450
	<u>2,097.111</u>	<u>2,159.884</u>

TELEKOM CRNE GORE A.D., PODGORICA

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembar 2004. i 2003. godine

25. OBRAČUNATE OBAVEZE

	(Iznosi u EUR)	
	2004.	31. decembra 2003.
Procjena obaveza po osnovu međunarodnih odlaznih poziva – direktni saobraćaj	500.748	465.460
Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja	225.102	133.037
Subvencije (napomena 7)	155.453	-
Obaveze za dividende	96.909	38.051
Razgraničeni prihodi		
Razgraničeni prihodi od pre-paid vaučera	482.746	858.317
Razgraničeni prihodi učešća u kapitalu pridruženih društava (napomena 7)	220.788	-
Razgraničeni prihodi od aktivacije SIM kartica	-	263.000
Razgraničeni prihodi po osnovu post-paid pretplate	43.514	80.771
	<u>747.048</u>	<u>1.202.088</u>
Unaprijed naplaćeni prihodi po osnovu internet usluga		
Unaprijed naplaćeni sati internet servisa	112.332	-
Unaprijed naplaćene iznajmljene linije internet servisa	18.414	-
	<u>130.746</u>	<u>-</u>
Ostali razgraničeni obračunati troškovi i pasivna vremenska razgraničenja		
	<u>46.926</u>	<u>419.241</u>
	<u>1.902.932</u>	<u>2.257.877</u>

TELEKOM CRNE GORE AD., PODGORICA

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2004. i 2003. godine

26. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA

	(Iznosi u EUR)	
	2004.	2003.
a) Prihodi fiksne telefonije		
Odlazni domaći i međunarodni pozivi	33,394.972	34,179.847
Telekomunikaciona pretplata	6,230.005	5,973.496
Mjesečna pretplata radio i TV difuzije	-	1,677.221
Prihodi po osnovu međunarodnih dolaznih poziva	9,031.729	6,931.859
Prihodi od interkonekcije	8,997.300	11,053.878
	<u>57,654.006</u>	<u>59,816.301</u>
b) Prihodi mobilne telefonije		
Post-paid prihodi	9,002.048	6,886.649
Prihodi od prodaje robe i pre-paid prihodi	19,256.779	17,724.214
Prihodi od roaming-a	2,534.042	1,657.024
Prihodi od interkonekcije u zemlji	1,612.532	126.883
	<u>32,405.401</u>	<u>26,394.770</u>
c) Prihodi od prodaje internet usluga		
Prihodi od prodaje iznajmljenih internet linija	742.768	-
Prihodi od prodaje internet kapaciteta u zemlji	1,075.227	-
Prihodi od prodaje usluga interneta pravnim licima	355.074	-
Prihodi od prodaje usluga interneta fizičkim licima	593.367	-
Prihodi od web prezentacija i hostinga	96.893	-
Prihodi od prodaje internet kapaciteta u inostranstvu	518.646	-
	<u>3,331.975</u>	<u>-</u>
d) Ostali poslovni prihodi		
Zakup i održavanje telefonskih kapaciteta – vodova	1,869.668	1,933.233
Prihodi od pridruženih privrednih društava	-	840.027
Prihodi od uključivanja novih pretplatnika	491.122	572.503
Telegrami, teleksi i ostale usluge	525.292	711.255
Prihodi od dodatnih telekomunikacionih usluga	125.228	140.212
Prihodi od komisione prodaje robe	308.609	-
Prihodi po osnovu prodaje robe – ISDN i PCM aparati	581.704	277.421
Drugi poslovni prihodi	349.324	141.240
	<u>4,250.947</u>	<u>4,615.891</u>
	<u>97,662,329</u>	<u>90,826,962</u>

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembra 2004. i 2003. godine

27. OSTALI POSLOVNI PRIHODI

	(Iznosi u EUR)	
	2004.	2003.
Naplaćena potraživanja za koja je prethodno izvršena ispravka vrijednosti (napomena 16)	1,796.978	655.520
Prihodi po osnovu provizije (naplata racio-difuzne pretplate)	283.889	-
Prihodi od smanjenja obaveza	204.128	213.816
Prihodi po osnovu naplaćenih šteta i sudskih taksi od utuženih pretplatnika	47.505	79.728
Dobici od prodaje materijala, rezervnih dijelova, alata i inventara	-	57.342
Dobici od prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja	46.800	-
Vilkovi	17.585	46.336
Ostali poslovni prihodi	424.099	516.877
	<u>2,820.984</u>	<u>1,569.629</u>

28. POSLOVNI RASHODI OSNOVNE DJELATNOSTI

	(Iznosi u EUR)	
	2004.	2003.
Rashodi interkonekcije u zemlji	10,881.026	8,464.460
Rashodi po osnovu međunarodnih odlaznih poziva	2,780.245	2,655.938
Nabavna vrijednost prodane robe (MO Bonovi, SIM kartice, ISDN i mobilni telefoni)	1,579.234	1,881.589
Troškovi goriva i energije	1,293.984	1,910.424
Troškovi telekomunikacionog materijala, ostalog materijala i rezervnih dijelova	1,472.741	1,207.541
Troškovi roaming-a	625.917	586.588
	<u>18,633.147</u>	<u>16,706.550</u>

29. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI

	(Iznosi u EUR)	
	2004.	2003.
Troškovi neto zarada i naknada zarada	8,187.130	9,649.001
Troškovi poreza na zarade i naknade zarada	3,322.195	3,532.752
Troškovi doprinosa na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog	3,202.441	3,100.308
Troškovi doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	3,554.538	3,710.477
Otpremnine prilikom otpuštanja iaskida radnog odnosa, otpremnine za odlazak u penziju i jubilarne nagrade	265.243	597.219
Troškovi zimmice, regresa i ljetovanja zaposlenih	1,175.637	457.678
Pomoć zaposlenima	61.037	40.549
Ostala lična primanja po osnovu umanjenja stambenih kredita	99.432	-
Primanja članova Odbora direktora koji nisu u radnom odnosu	90.925	80.865
Rezervisanja za beneficije zaposlenima u toku perioda	75.929	-
Troškovi ostalih naknada	1,263.556	1,098.345
	<u>21,298.063</u>	<u>22,267.194</u>

Troškovi ostalih naknada najvećim dijelom se odnose na troškove za ishranu zaposlenih u toku rada i troškove prevoza zaposlenih.

TELEKOM CRNE GORE A.D., PODGORICA

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembra 2004. i 2003. godine

30. OSTALI POSLOVNI RASHODI

	(Iznosi u EUR)	
	2004.	2003.
Gubici po osnovu prodaje RDC	2.272.656	-
Troškovi potenejajalnih sumnjivih i sponih potraživanja (napomena 16)	3.482.169	1.171.642
Sredstva za finansiranje Pošte Crne Gore d.o.o., Podgorica	2.232.302	-
Troškovi održavanja	2.930.642	3.313.980
Troškovi sponzarstva	1.583.880	1.769.094
Troškovi reklame, propagande i sajnova	1.523.667	1.582.780
Troškovi štampanja i distribucije telefonskih računa	1.425.770	1.588.350
Troškovi telekomunikacionih licenci	1.065.720	1.051.128
Troškovi zalatpu vodovu, GSM lokacija i ostali troškovi zakupa	966.487	570.870
Troškovi platnog prometa	678.088	455.779
Otpis potraživanja iz poslovnih odnosa	760.195	-
Troškovi sudskih izvršenja, administrativno i sudske takse	825.157	328.432
Troškovi zakupa interneta	612.196	444.047
Troškovi reprezentacije i poklona	549.048	598.944
Obezvrjednje vrijednosti osnovnih sredstava	183.700	-
Troškovi intelektualnih i ostalih usluga od stručnih institucija i fizičkih lica	409.454	844.713
Troškovi premije osiguranja	307.083	305.012
Troškovi komunalnih taksi i ostalih doprinosa	500.507	326.938
Troškovi transportnih, PTT usluga i usluga špedicije	256.103	213.896
Troškovi ostalih poreza	211.856	166.717
Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje osnovnih sredstava	1.369.983	2.684.386
Troškovi provizije dilerima za prodaju internet usluga	113.316	-
Otpisi dugoročnih potraživanja	2.725	2.500
Obezvrjednje vrijednosti zalih robe	171.670	182.996
Otpis zalih	100.547	60.026
Doprinosi za Zajednicu JPPT	70.146	-
Troškovi korišćenja post paid u poslovne svrhe	276.988	85.332
Troškovi školarine i kurseva	205.631	133.411
Troškovi smještaja, prevoza i dnevnica za službena putovanja	767.569	560.823
Troškovi kontrole fajlova	175.594	135.126
Ostali poslovni rashodi	940.117	490.232
	26.970.966	19.067.154

31. FINANSIJSKI RASHODI, NETO

	(Iznosi u EUR)	
	2004.	2003.
Prihodi od kamata	305.678	314.764
Pozitivne kursne razlike	426.542	201.386
Ostali finansijski prihodi		
- dividende drugih pravnih lica i banaka	90.114	22.084
- dividende drugih pravnih lica isplaćene u akcijama	140.093	-
	230.207	22.084
	962.427	538.234
Rashodi kamata	(1.351.654)	(1.211.618)
Negativne kursne razlike	(951.630)	(646.072)
Ostali finansijski rashodi	(1.884)	(51.202)
	(2.305.168)	(1.908.892)
	(1.342.741)	(1.370.658)

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembra 2004. i 2003. godine

34. POTENCIJALNE I PREUZETE OBAVEZE (Nastavak)

c) Ugovori sa višim rukovodstvom Društva (nastavak)

U skladu sa gore navedenim, maksimalne potencijalne obaveze Društva po osnovu razeženja ili raskida navedenih aneksa i ugovora, u zavisnosti da li bi se više rukovodstvo Društva opredijelilo za isplatu zarada ili otpremninu, iznosile bi oko EUR 720.000, odnosno EUR 895.000.

d) Ostale potencijalne i preuzete obaveze

Ostale potencijalne i preuzete obaveze po ugovorima sa sljedeće:

	(Iznosi u EUR)
	31. decembar
	<u>2004.</u>
Ugovorene obaveze po osnovu:	
- nabavke osnovnih sredstava	2,585.991
- nabavke nematerijalnih ulaganja	1,191.000
- usluga podrške i održavanja	882.986
- dugoročnu zakupa GSM lokacija	226.228
Ugovorene obaveze po osnovu sponzorstva KK Budućnost	450.000
Osiguranje inovine za 2005. godinu	159.259
Finansiranje projekta izgradnje Sportsko-kulturnog centra Univerziteta Crne Gore	100.000
Finansiranje unapređenja kadrovske osnove Univerziteta Crne Gore	<u>200.000</u>
	<u>5,755.464</u>

Ugovorene obaveze po osnovu nabavke osnovnih sredstava u iznosu od EUR 2,585.991 se najvećim dijelom odnose na preuzete obaveze prema izvođaču radova Fin invest d.o.o., Podgorica.

35. SUDSKI SPOROVİ

Telekom Crne Gore sa stanjem na dan 31. decembra 2004. godiše, vodi sudske sporove u kojima se javlja kao tužilac i tuženi. Po procjeni rukovodstva, ukupna vrijednost sudskih sporova u kojima je Društvo tuženi iznosi EUR 252.600. Društvo nije izvršilo rezervisanje za eventualne obaveze po navedenim sporovima zbog toga što po procjeni rukovodstva Društva, iako nije sa sigurnošću moguće predviđjeti konačan ishod sporova, Društvo neće biti izloženo materijalno značajnim potencijalnim gubicima po ovom osnovu.

Ukupna vrijednost sudskih sporova u kojima je Društvo tužilac iznosi EUR 6,334.244. Navedeni sudski sporovi vode se protiv pretplatnika, pravnih i fizičkih lica radi naplate potraživanja.

36. DOGADAJI NAKON DATUMA BILANSA STANJA

a) Dugoročna potraživanja od zaposlenih – stambeni krediti

Na osnovu Odluka Odbora direktora Telekoma Crne Gore početkom 2005. godine predviđeno je odobravanje 58 kredita zaposlenima u ukupnom iznosu EUR 1,359.300. Od ukupnog iznosa navedenih kredita, EUR 303.500 bi trebalo da bude isplaćeno višem rukovodstvu Društva. Do datuma izdavanja ovih konsolidovanih finansijskih izvještaja nije bilo isplata navedenih kredita zaposlenima Matičnog društva.

Na osnovu Odluka Izvršnog direktora Moneta, početkom 2005. godine odobreno je i isplaćeno 7 kredita zaposlenima u ukupnom iznosu EUR 145.000. Od ukupnog iznosa navedenih kredita, EUR 25.000 je isplaćeno višem rukovodstvu Moneta.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembra 2004. i 2003. godine

36. DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA STANJA (Nastavak)

b) Dugoročni finansijski plasmani namijenjeni prodaji

Sporazumom o prenosu prava akcionara EUTELSAT a, Telekom Crne Gore je 1. februara 2005. godine prenio sva svoja prava u EUTELSAT-u Telekomu Srbija za naknadu u iznosu EUR 25.000.

c) Privatizacija Telekoma Crne Gore A.D., Podgorica

U skladu sa Planom privatizacije ("Sl. list RCG", br. 24/04), Vlada Republike Crne Gore je donijela Odluku o prodaji akcija Telekoma Crne Gore A.D., Podgorica i 19. oktobra 2004. godine raspisala Međunarodni javni tender za prodaju 51,1204% akcijskog kapitala Društva u vlasništvu Vlade Republike Crne Gore. Za kupovinu akcija prijavilo se pet kompanija od kojih su se četiri kvalifikovale za podnošenje ponuda.

Na osnovu izvještaja Tenderske komisije od 14. januara 2005. godine, Savjet za privatizaciju je donio odluku o rangiranju ponuda, prema kojoj je za najpovoljnijeg ponuđača izabrana kompanija Matav – Mađarski Telekom. Prema tenderskoj proceduri, ponuđač sa najvećim brojem bodova je proglašen za Prvorangiranog ponuđača i sa njim su otvoreni pregovori o zaključenju Ugovora. Do datuma izdavanja ovih finansijskih izvještaja nisu okončani pregovori sa navedenim ponuđačem. Ukoliko ne dođe do zaključenja Ugovora sa Prvorangiranim ponuđačem, iz bilo kojih razloga, na pregovore se poziva prvi sljedeći ponuđač.

37. DEVIZNI KURSEVI

Zvanični kursevi valuta koje su korišćene za proračun deviznih pozicija bilansa stanja u EUR na dan 31. decembra 2004. i 31. decembra 2003. godine bili su sljedeći:

	(Iznosi u EUR)	
	31. decembra	
	2004.	2003.
SDR	1,13778	1,18488
USD	0,7351	0,7996



Izvještaj o poslovanju za 2003. godinu

Maj, 2004. godine

SADRŽAJ

1	REZIME	3
2	MAKROEKONOMSKA SITUACIJA I TRŽIŠTE TELEKOMUNIKACIJA	5
	2.1 Tržište telekomunikacija.....	5
3	VLASNIČKA I ORGANIZACIONA STRUKTURA KOMPANJE	6
	3.1 Telekom grupa.....	6
	3.2 Vlasnička struktura Telekoma CG.....	7
	3.3 Organizaciona struktura kompanije	7
4	TELEKOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURA I KAPACITETI	9
	4.1 Instalirani kapaciteti.....	9
	4.2 Korisnička baza	9
5	RAZVOJ INFRASTRUKTURE I INVESTICIJE	11
	5.1 Komutacioni sistemi i pristupne mreže.....	11
	5.2 Informatičke tehnologije	12
	5.3 Kapitalna ulaganja (CAPEX).....	13
	5.4 Održavanje sistema.....	13
6	PRODAJA USLUGA	15
	6.1 Ostvareni obim saobraćaja	15
	6.2 Ostali servisi.....	15
	6.2.1 ISDN.....	15
	6.2.2 Govorni automati (Voice machines).....	16
	6.2.3 Dodatne usluge (Value added services).....	16
	6.2.4 Iznajmijeni kapaciteti	16
	6.3 Analiza usluga.....	17
	6.4 Promocija	17
	6.5 Kanali distribucije.....	17
	6.6 Briga o korisnicima (Customer care)	18
7	KADROVSKI RESURSI	19
	7.1 Obuka.....	20
	7.2 Stambena politika.....	20
8	OSTALI PROJEKTI I AKTIVNOSTI	21
	8.1 Odnosi sa regulatornim tijelima.....	21
	8.2 Upravljanje sistemom kvaliteta (QMS).....	21
9	FINANSIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA	22
10	PRILOZI	23
	Iskorišćenost instaliranih ptp priključaka.....	23
	Instalirani tf priključci na dan 31.12.2003.....	24
	Uključeni tf priključci na dan 31.12.2003.....	25

- o Sprovedena je ISDN kampanja koja je ujedno bila i prva značajana korporativna kampanja;
- o Počela implementacija MIPneta u saradnji sa kompanijom CISCO Systems; Telekom CG postao član CPN udruženja;
- o Pristupilo se izradi strategije proširenja servisa;
- o Za servis ADSL izvršena priprema pilot projekta.
- o Usvojen je novi Cjenovnik usluga usaglašen sa Agencijom za telekomunikacije;
- o Uvećane su tarife prema Srbiji i iz Srbije od 01. avgusta 2003. godine, na osnovu dogovora sa Telekomom Srbije;
- o Uprkos sveopštem problemu likvidnosti, održavan visok stepen naplate koji u toku godine dostiže oko 94%;
- o Izvršena je reorganizacija sopstvene mreže prodaje i uspostavljene su jasne procedure.
- o Organizovan je složen tender za Billing sistem;
- o Formirana je Komisija za utvrđivanje potrebe nove sistematizacije i organizacije kompanije koja se planira tokom 2004. godine.
- o Akcijom dobrovoljnog raskida radnog odnosa, uz isplatu 24 lična dohotka, smanjen je broj zaposlenih;
- o Raspisan je Konkurs i pripremljena prva raspodjela stambenih kredita u okviru realizacije stambene politike;

Sve aktivnosti su odrađene bez smanjivanja učešća Telekoma CG u pomoći Univerzitetu i sponzorstvima.

1 REZIME

Izveštaj o poslovanju kompanije za 2003. godinu sačinjen je u skladu sa obavezama koje proističu iz Statuta Kompanije, a ima za cilj da predstavi uslove i ambijent poslovanja u 2003. godini, kao i rezultate ostvarene tokom ove poslovne godine.

Telekom Crne Gore (u daljem tekstu Telekom CG) je poslovao u složenim ekonomskim uslovima koje je karakterisao pad životnog standarda korisnika telekomunikacionih usluga, stagniranje privredne aktivnosti, potpuna liberalizacija tržišta telekomunikacija i preuzimanje dijela saobraćaja od strane mobilnih operatera i Internet provajdera. Uprkos navedenim uslovima, Telekom CG je unaprijedio svoje poslovanje i proširio korisničku bazu, bilježeći pozitivne finansijske rezultate. Pritom, kompanija je uspjela da stalno investira u razvoj i tako prati savremena tehnološka dostignuća iz oblasti telekomunikacija. 2003. godina je bila finalna godina velikih investicija.

Sagledavajući ostvarene rezultate dolazimo do sljedećih zaključaka:

- o U saobraćaj je bilo uključeno 1.020 pretplatnika više u odnosu na 31.12.2002. godine, odnosno 190.885 telefonskih pretplatnika. Saobraćaj posmatran kroz potrošnju telefonskih impulsa ostvaren je u nešto manjem obimu.
- o Ukupni prihodi iznose 74,995,223€ i manji su za oko 4.2% od prošlogodišnjih. Smanjenje je nastalo usled promjena računovodstvenih politika, ali ukoliko se otkloni uticaj računovodstvenih politika prihodi su ostvarili rast. Ukupni rashodi manji su za oko 20.5% i iznose 56,881,639€. Smanjenje se najvećim dijelom odnosilo na promjenu amortizacije nakon usvajanja procjene osnovnih sredstava. Krajnji ishod ovakvih kretanja je neto profit koji po odbitku poreza iznosi 18,003,463€.
- o Investicijama u telekomunikacionu infrastrukturu sistem Telekoma došao skoro do potpune digitalizacije (98%), povećan je kvalitet odvijanja telekomunikacionog saobraćaja i stvoreni su preduslovi za pružanje širokog spektra visokokvalitetnih usluga;

Tokom 2003. godine vođene su aktivnosti u cilju pripreme kompanije za liberalizaciju tržišta, unutrašnje restrukturiranje i buduću privatizaciju. To su bile sljedeće aktivnosti:

- o Uveden je novi finansijski informacioni sistem – SAP. Revizija prelaska sa starog na novi informacioni sistem, izvršena je od strane revizorske kuće Deloitte & Touche;
- o Izvršena je procjena osnovnih sredstava od strane međunarodnog procjenjivača American Appraisal i ažuriranje baze podataka osnovnih sredstava;
- o Umanjen je akcijski kapital shodno primjeni novih Međunarodnih računovodstvenih standarda (MRS);
- o Održane su jedna redovna i jedna vanredna Skupština akcionara;
- o Radio-difuzni centar je izdvojen iz sastava Kompanije;
- o Povučena je osnivački ulog iz preduzeća MontMak, a u toku je procedura povlačenja uloga iz preduzeća Bel Pagete. Sa druge strane, Kompanija ulazi u internet tehnologiju, odlukom o kupovini većinskog udjela u Internetu Crne Gore. U cilju jačanja Telekom grupe vršene su aktivnosti na povezivanju sa Monetom;

2 MAKROEKONOMSKA SITUACIJA I TRŽIŠTE TELEKOMUNIKACIJA

U 2003. godini desile su se mnoge promjene u privredi Crne Gore: uveden je porez na dodatu vrijednost, izražena je nelikvidnost u privredi što je dovelo do stečaja u mnogim firmama itd.

Prema poslednjim analizama oko 2.4% prihoda domaćinstava se troši na telekomunikacione usluge, što je približno zemljama EU gdje ovo učešće iznosi 2.9%. Iako se uprkos niskom životnom standardu stanovništva izdvajaju velika sredstva za telefonsku komunikaciju treba imati na umu da se veći dio ovih izdataka odnosi na mobilne telefone, što nameće Telekomu CG težak zadatak pozicioniranja u odnosu na konkurenciju, posebno u odnosu na ProMonte koji učestvuje sa oko 35% u ukupnim prihodima od telekomunikacija u Crnoj Gori.

2.1 Tržište telekomunikacija

Tržište telekomunikacija u Crnoj Gori karakteriše postojanje jednog fiksnog operatora i dva GSM provajdera.

Konkurencija je počela da utiče na profit Kompanije i prije pune liberalizacije, usmjeravajući međugradski i međunarodni saobraćaj internet protokolom velikim dijelom kroz Srbiju. Naime, još nije definisana regulativa, ali u Srbiji nekoliko provajdera internet usluga djeluju ilegalno i nanose veliku štetu i Telekomu CG. Da bi se spriječio VoIP problem, u dogovoru sa Telekomom Srbije, izmijenjene su cijene saobraćaja ka Srbiji.

Telekom CG osjeća pritisak konkurencije i kroz efekat supstitucije, gdje mobilna telefonija predstavlja najočitiju prijetnju. U 2003. godini odlukom Ustavnog suda RCG došlo je do gubitka ekskluziviteta Telekom CG, čime je omogućeno da ProMonte, Monet i ostali zainteresovani operatori mogu uz saglasnost Agencije za telekomunikacije dobiti licencu za međunarodni saobraćaj. Budući da su ProMonte i Monet dobili dozvolu za direktno povezivanje sa Ino-operatorima od 01. decembra 2003. godine, već u decembru je zabilježen pad interkonekcionog saobraćaja. Izvjesno je da će ProMonte probati povezivanje sa operatorima van Crne Gore.

U ovakvim uslovima Kompanija je prinuđena da postepeno orijentiše svoju djelatnost osim fiksne telefonije i ka uslužnim servisima (MIPnet, Računarske mreže) uz pomoć kojih bi se animirali biznis klijenti kako bi najveći dio svog poslovanja obavijali posredstvom Telekomove podrške.


Prema tome, osnovni cilj je da se spremno odreaguje na izazov ubrzanog razvoja tržišta telekomunikacija u Crnoj Gori, minimizira gubitak tržišta u fiksnoj telefoniji, i zadrži primat u svim oblastima telekomunikacija u kojima je Telekom CG prisutan. U 2003. godini doneta je odluka o ulasku u IP tehnologiju, jer je prenos podataka izvor nove zarade i način da se iskoristi infrastruktura Telekoma CG i ojača fiderska pozicija.

3 VLASNIČKA I ORGANIZACIONA STRUKTURA KOMPANIJE

3.1 Telekom grupa

Telekom CG je vodeći operater u oblasti telekomunikacija na području Republike Crne Gore. Djelatnost kompanije obuhvata održavanje i eksploataciju telekomunikacionog sistema na području Crne Gore, razvoj telekomunikacionih tehnologija i obezbjeđivanje telekomunikacionih usluga korisnicima. Telekom CG kao lider na tržištu fiksne telefonije osnivač je i vlasnik više kompanija iz oblasti telekomunikacija.

Danas je Telekom CG kompanija koja okuplja telekom grupu tj. kompanije povezane vlasnički i tehnološki u cilju praćenja razvoja telekomunikacionog biznisa na tržištu Crne Gore.



Telekom CG je osnivač i vlasnik Moneta d.o.o. Monet je crnogorski operater mobilne telefonije koji je počeo sa radom u junu 2000. godine i čija pokrivenost mreže iznosi 98%. Monet je moderna kompanija sa preko 100 zaposlenih i oko 190,000 klijenata.

Internet CG je prvi crnogorski ISP (Internet Service Provider), koji je sa komercijalnim radom startovao 1997. godine. Trenutno se procjenjuje da ima preko 70,000 dial up korisnika sa trendom stalnog uvećanja. Najveći kapital Interneta CG su njegova 44 zaposlena radnika. Osnovni pravci poslovanja su ponuda novih kvalitetnih sadržaja na Internetu, jer je to i najbolja motivacija za njegovo korišćenje, kao i stalna nadogradnja infrastrukture koja će podržati sve planirane

servise. U 2003. godini Telekom CG donosi odluku o preuzimanju dodatnih 60% vlasništva u ovoj firmi, što je realizovano u februaru 2004. godine.

Montenegro Card d.o.o. predstavlja zajedničko ulaganje sa kompanijom Hellaskom iz Grčke. Telekom CG je na ovu kompaniju prenio pravo pružanja servisa javnih fiksnih telefonskih govornica.

3.2 Vlasnička struktura Telekoma CG

Nakon privatizacije sprovedene kroz proces masovne vaučerske privatizacije, 48.88% vlasništva pripada privatnim investitorima (privatizacionim fondovima i građanima).

Na sljedećoj tabeli je prikazana aktuelna vlasnička struktura prema podacima CDA na dan 31.12.2003.godine:

Vlasnik/ci	Broj akcija	% vlasništva
Građani, zaposleni	6,915,977	29.27%
HLT Fond	1,496,466	6.33%
Euro fond	790,444	3.34%
Atlasmont	775,489	3.28%
Trend	638,866	2.70%
Moneta	576,542	2.44%
MIG	359,723	1.52%
Vlada RCG	12,083,443	51.12%
S V E G A :	23,636,970	100%

Na vanrednoj sjednici Skupštine akcionara održanoj 26.12.2003. godine donijeta je odluka o smanjenju akcijskog kapitala za 30.4%, shodno punoj primjeni Međunarodnih Računovodstvenih Standarda u 2003. godini.

Nastavljene su aktivnosti na planu priprema Kompanije za potpunu privatizaciju, saglasno namjerama Vlade RCG za prodaju 51% kapitala Kompanije strateškom investitoru.

3.3 Organizaciona struktura kompanije

Kompanija obavlja svoju djelatnost preko osnovnih i zajedničkih poslovnih funkcija. Osnovne poslovne funkcije obavljaju se preko 21 TK centra, organizovanih prema geografskom principu i dvije specijalizovane poslovne jedinice: Magistralni TK centar i Centar govornih usluga. Radio-difuzni centar izdvojen je iz sastava Kompanije 30. novembra 2003. godine.

Zajedničke poslovne funkcije obavljaju se preko:

- Sektora održavanja telekomunikacionih mreža;
- Sektora razvoja, investicija i konsaltinga;
- Sektora odnosa sa operatorima i drugim korisnicima;
- Sektora finansija i ekonomike;
- Sektora informacionih sistema;
- Sektora kvaliteta, marketinga i logistike;
- Sektora pravnih poslova i kadrovskih resursa.

Novi uslovi poslovanja nameću novu organizacionu šemu i novu sistematizaciju, čime bi se dovršio proces unutrašnjeg restrukturiranja i modernizacije kompanije i povećala odgovornost poslovnih jedinica u pogledu prodaje usluga i brige o korisnicima.

Neophodno je posebno organizaciono pozicioniranje i kadrovsko jačanje Sektora za marketing i prodaju usluga, u cilju orijentacije na klijenta i promociju novih tehnologija i servisa. Implementacija novog Finansijskog informacionog sistema i novi Billing sistem takođe će usloviti organizacione promjene unutar kompanije, a naročito drugačiju unutrašnju organizaciju i pozicioniranje Sektora informacionih sistema. U cilju uvođenja kontrole i revizije poslovanja sa revizorskom kućom PriceWaterHauseCoopers sklopiće se ugovor o uvođenju interne revizije, čime će Kompanija dobiti i mogućnost interne kontrole poslovanja.


4 TELEKOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURA I KAPACITETI

4.1 Instalirani kapaciteti

Na kraju 2003. godine instalirani kapacitet je iznosio 244,200 ptp priključaka i 7.641 ISDN-BA priključaka. Broj instaliranih ISDN-BA priključaka je povećan cca 3 puta (na kraju 2002.g. bilo je 2626 ISDN-BA). Struktura instaliranih i uključenih ptp priključaka prikazana je u slijedećoj tabeli:

	Br. tf. priključaka	%	Stepen iskorišćenosti	Br. Tf pretplatnika na 100 stanovnika
Instalirani tf. priključci	244,200	100%		36.3
Digitalni	237,515	97.26%		35.3
Analogni	3,735	1.53%		0.6
Ruralni	2,950	1.21%		0.4
Uključeni tf. priključci	188,012	100%	76.99%	28.0
Digitalni	181,327	96.44%	76.34%	27.0
Analogni	3,735	1.99%	100%	0.6
Ruralni	2,950	1.57%	100%	0.4

Na slijedećem dijagramu prikazan je rast instaliranih i uključenih ptp priključaka u protekle četiri godine:



Telekom CG je u periodu jun-avgust 2002.godine uspostavio direktne linkove sa 10 telekomunikacionih operatora (zemalja) i direktni obračun međunarodnog saobraćaja sa 27 operatora. Preko ovih linkova se odvija i međunarodni saobraćaj, ka zemljama sa kojima Telekom CG nema direktne linkove, s tim da se u cilju postizanja kvaliteta odvijanja polaznog saobraćaja dogovaraju više obračunske cijene, tzv. «premium rates». Postoje dvije međunarodne centrale koje rade i kao tranzitne.

4.2 Korisnička baza

Na dan 31.12.2003. godine 190.885 pretplatnika je bilo uključeno u saobraćaj. U ovaj broj su uračunati i ISDN pretplatnici (2.873). Stanje u odnosu na prethodnu godinu prikazano je u slijedećoj tabeli:

Pretplatnici	31.12. 2002.	31.12.2003	Index
Pravna lica	20,100	19,896	99.0
Fizička lica	169,125	168,116	99.4
ISDN-BA	574	2783	484.8
ISDN-PRA	66	90	136.4
Ukupno	189,865	190,885	100.5

Iako je ukupan broj pretplatnika povećan, došlo je do smanjivanja broja telefonskih (ptp) priključaka. Do smanjivanja je došlo u opštinama: Nikšić, Bijelo Polje, Berane i Cetinje. Razlozi za smanjivanje su demontaže jednog broja starih telefonskih centrala, zamjena analognih priključaka i kapaciteta, tako da pretplatnici nisu odmah mogli biti priključeni na nove. Razlozi su i što je jedan broj korisnika baznih ISDN uređaja prestao da koristi dosadašnje klasične telefonske linije. Takođe, jedan broj pretplatnika je isključen zbog neplaćanja.

Iznajmljene linije

Broj korisnika iznajmljenih linija je u stalnom porastu i na kraju 2003. godine Telekom CG je imao 131 iznajmljenu liniju i to:

- 1.) mjesnih vodova - 45;
- 2.) međumjesnih vodova - 82 od čega:
 - analognih sa kapacitetom manjim od 64 kb/s ima 22;
 - digitalnih sa kapacitetima:
 - a. digitalnih vodova kapaciteta 64 kb/s ima 16;
 - b. digitalnih vodova kapaciteta 128 kb/s ima 1;
 - c. digitalnih vodova kapaciteta 2x64 kb/s za potrebe udaljenog ISDN-BA ima 5;
 - d. digitalnih vodova kapaciteta 2 Mb/s ima 37;
 - e. digitalnih vodova kapaciteta 34 Mb/s ima 4;
- 3.) međunarodnih analognih vodova sa kapacitetom manjim od 64 kb/s ima 6 (prvi put se iznajmljuju međunarodni vodovi na relacijama Crna Gora – Hrvatska, Kosovo i Albanija).

5 RAZVOJ INFRASTRUKTURE I INVESTICIJE

5.1 Komutacioni sistemi i pristupne mreže

U toku 2003.g. izvršena je tehnološka zamjena centrala u TKC Podgorica na 11 lokacija, i to:


- centrale LC1/Lokal6 Podgorica i LC3/Lokal6 Podgorica su zamijenjene sa novim centralama koje su u sistemu AXE 10 aplikacije Lokal 7.2 (BYB 501 tehnologija),
- devet RSS-ova (Vektra, Čelebić, Malo Brdo, Zagorič 1, Zabjelo, Stari Aerodrom 2, Ibričevina, Rogami, Tuški Put) je zamijenjeno sa novom tehnologijom udaljenih pretplatničkih stepena AXE tehnologije – EAR (Engine Access Ramp).

Prethodne promjene u TKC Podgorica uslovile su poboljšanja kako za krajnjeg korisnika, tako i za Telekom CG (nove usluge i poboljšanja postojećih usluga, poboljšanja u funkcijama tarifiranja i statistike, poboljšanje i nove funkcije za IN, novi HW zauzima manji prostor, ima manju potrošnju i disipaciju, kompatibilan je sa postojećom opremom, nova aplikacija omogućava terminaciju STM-1, povezivanje sa V5.2 protokolom ...).

U 2003. godini izvršena je zamjena procesora, aplikacije, TSS, GSS na IC/TC1 Podgorica. Sa ovim korakom fiksna mreža na vrhu svoje strukture ima dvije moćne centrale u AXE tehnologiji aplikacije Transgate 5.2 koje su dovoljnog kapaciteta da opsluže sav ponuđeni saobraćaj.

Nakon navedenih zamjena u TKC Podgorica, ostala je na raspolaganju komutaciona oprema u AXE tehnologiji aplikacije Lokal 6. Ista je iskorištena za zamjenu zastarjele komutacije na lokaciji – Berane, na koju su povezani istureni pretplatnički stepeni u Andrijevici, kao i oni sa područja telekomunikacione mreže Rožaja. Dio opreme će se iskoristiti za planiranu zamjenu komutacionog sistema na lokaciji – Pljevlja, kao i supstitucija centrale u Herceg Novom.

Stepen digitalizacije je u stalnom porastu i na kraju godine dostiže 98,01%.



Trenutno je u funkciji oko 14.000 dvojničkih priključaka, što čini 7,3% ukupno uključenih, koji su uglavnom povezani na komutacione sisteme SI2000 (mali procenat je povezan na ARF, ARK i M10CN).

Zahvaljujući uvedenoj platformi AXE Lokal 7.2 u Podgorici, Baru i Ulcinju, jedinstvenoj platformi (Lokal 6) u ostalim AXE jezgrima i jedinstvenoj platformi (V5 aplikacija) u SI jezgrima, fiksna mreža će biti 100% digitalizovana i modernizovana,

čime će svi kapaciteti zadovoljiti potrebe za velikim brzinama protoka koje zahtjevaju današnji telekomunikacioni servisi.

U 2003. godini posebna pažnja posvećena je izgradnji pristupnih mreža, tako da su dovedene na nivo da mogu pružiti savremene telekomunikacione servise krajnjem korisniku. Razvoj pristupnih mreža bazirao se na decentralizaciji komutacija i gradnji izdvojenih pretplatničkih stepena. Pristupne mreže se grade sa kablovima novijih generacija sa kablovskom kanalizacijom, dimenzionisanom da svakom značajnom subjektu na tom području može obezbijediti pristup po kablovima sa optičkim vlaknima. Završena je rekonstrukcija pristupnih mreža u Bijelom Polju i Kotoru i većim dijelom u Podgorici, Herceg Novom, Pljevljima, Budvi i Baru. Zahvaljujući modernizaciji komutacija i pristupnih mreža, ISDN priključci se realizuju u svim TK centrima.

Na istom principu nastaviće se na modernizaciji i izgradnji novih mreža za pristup. Sve ove investicione aktivnosti su praćene izradom feasibility studija koje pokazuju isplativost pojedinih investicionih zahvata.

U optičkoj »backbone« mreži realizovana je zaštita saobraćaja na dionicama Bar-Sutomore i Bijelo Polje-Slijepač Most. Takođe, započeta je realizacija optičkog spojnog puta Herceg Novi-Sitnica, u cilju povezivanja sa Republikom Srpskom.

5.2 Informatičke tehnologije

U 2003. godini izvršeno je značajno unapređenje stepena informatizacije Kompanije, a u narednom periodu se očekuju dalja unapređenja, kao i uvođenje novih IP orijentisanih servisa koji bi bili ponuđeni kako poslovnim tako i rezidencijalnim korisnicima.

FIS - SAP

Projekat implementacije novog finansijskog informacionog sistema zasnovanog na softveru SAP počeo je 15. januara 2003. godine. Prelazak na novi finansijski informacioni sistem i gašenje starog izvršeno je 06. oktobra 2003. godine. Instalacija SAP-a u Telekomu CG je prva uspješna instalacija SAP-a na teritoriji Srbije i Crne Gore i najveća na ovom prostoru. Kao rezultat implementacije SAP projekta formiran je kadar osposobljen za održavanje i prilagođavanje SAP softvera poslovnim procesima kompanije, kao i za pružanje konsultantskih usluga kompanijama koje imaju instalisan SAP softver.

Projektom je implementirano 6 modula (finansije, nabavka, prodaja, kadrovski resursi, kontroling i informacioni sistemi), a dalje usavršavanje domaćeg kadra planirano je kroz implementaciju dva nova modula (praćenje investicija i održavanje) kao i kroz specijalističke kurseve.

Koristi od SAP softvera su višestruke: potpuna ažurnost podataka (planiranih i ostvarenih), tačniji i sadržajitiji izvještaji i analize uz mogućnost «online» prijelaza od sažetih podataka do elementarne poslovne transakcije, bolje funkcionisanje internih kontrola, povećanje odgovornosti profitnih centara... Ove prednosti olakšavaju proces odlučivanja i upravljanja, što dalje utiče na povećanje profita odnosno vrijednosti Kompanije.

MIPNet

Implementacija nove multiservisne mreže MIPNet počela je 04. maja 2003. godine. Staging (konfigurisanje i testiranje opreme prije njenog puštanja u rad) je izvršen krajem godine. Nakon staging-a predviđeno je da instalacija opreme u pristupnim tačkama mreže bude završena do februara 2004. godine. Nakon instalacije opreme po pristupnim tačkama predviđen je početak njenog testiranja u periodu od 90

dana na nivou servisa koje će mreža pružati. Servisi koji će biti konfigurisani u MIPNet-u su usaglašeni.

Ovaj projekat je realizovan u saradnji sa vodećom svjetskom kompanijom u oblasti računarskih kompanija CISCO Systems i po tehnološkom nivou predstavlja «state-of-art» u oblasti Mreža Sljedeće Generacije u regionu jugoistočne Evrope. Potvrda visokog tehnološkog kvaliteta MIPnet mreže je i činjenica da je Telekom CG postao član CPN (Cisco Power Network) udruženja zajedno sa najvećim telekomima svijeta.

Realizacijom ove mreže Kompanija će dobiti savremenu platformu koja će omogućiti brz razvoj i uvođenje novih IP orjentisanih servisa, po prihvatljivoj cijeni za široku lepezu korisnika.

5.3 Kapitalna ulaganja (CAPEX)

Posljednjih godina Telekom CG je najviše ulagao u podizanje tehničke infrastrukture sistema (14 mil.€ u 2003. godini). Zahvatajući ovim ulaganjima, Telekom CG je uspio da izgradi stabilnu tehničku bazu i obezbijedi povrat investicije kroz porast prihoda.

U 2003.godini ostvarena su slijedeća ulaganja:

	Capex u 2003. (€)
Pristupne mreže i spojni putevi	6,057,936
Komutacije	7,988,610
MIPnet	3,051,856
Građevinski objekti	2,839,621
SAP	992,126
UKUPNO:	20,930,219

Navedena ulaganja sadrže i ulaganja u opremu i objekte ugovorene u 2002. godini, čija je realizacija započela u 2003. godini, što se prije svega odnosi na tehničku infrastrukturu (komutaciona oprema i spojni putevi).

Izvršenje planiranih investicionih ulaganja u 2003. godini dato je u slijedećoj tabeli:

	Planirano	Ugovoreno
Pristupne mreže i spojni putevi	7,777,000	5,551,015
Komutacije	3,877,053	4,397,214
MIPnet	3,800,000	3,900,000
Građevinski objekti	2,037,000	2,839,621
SAP	825,000	992,126
Billing	1,250,000	
UKUPNO:	19,566,053	17,680,046

Realizacija projekata spojnih puteva nesto je manja u odnosu na planiranu zbog izrade pojedinačnih feasibility studija za svaki projekat, kao i zbog vremenskih prilika tokom izvođenja projekata.

5.4 Održavanje sistema

Funkcionisanje cjelokupnog sistema Kompanije, u dijelu pouzdanosti i kvaliteta rada, tokom 2003. godine je bilo na zavidnom nivou. Problemi koji su bili uočeni tokom 2002. godine, na koje je Telekom CG mogao uticati, eliminisani su ili je umanjen značajno njihov efekat.

Sistemi prenosa i komutacioni sistemi, koji predstavljaju osnovu rada čitavog sistema, raspolažu opremom koja je instalirana u posljednjih 5-6 godina, što omogućava lakše održavanje ovih sistema i mogućnost nabavke rezervnih dijelova. Tokom 2003. godine u dijelu komutacionih sistema implementirana je nova oprema, što je rezultiralo još pouzdanijim radom cijelog sistema.

Održavanje komutacionih kapaciteta obavlja se kombinovano kroz podršku od strane isporučioaca opreme i održavanja u okviru Kompanije. Da bi se postigao nivo pouzdanosti neophodan za pružanje usluga visokog kvaliteta sklopljen je ugovor sa firmom Ericsson Nikola Tesla, o pružanju usluga podrške održavanja komutacione opreme tehnologije AXE, koja je zastupljena u kompaniji sa više od 80% ukupnih komutacionih kapaciteta. Ovaj ugovor podrazumijeva softversku podršku za ugovorom predviđene kapacitete, kao i podršku dijelu, koji se odnosi na hardware i eventualne opravke uz određene uslove.

Problemi koji prate održavanje sistema i u najvećoj mjeri predstavljaju uzroke otežanog rada i prekida u radu pojedinih segmenata u sistemu su:

- nestabilnost u funkcionisanju elektroenergetskog sistema Elektroprivrede Crne Gore i
- nestručno izvođenje građevinskih radova koji se izvode u blizini Infrastrukturnih objekata Kompanije.

Stručne službe Telekom CG su upozorenjima i molbama pokušale preduprijetiti nastajanje mogućih prekida, ali nije bilo dovoljno želje Izvođača radova, investitora, opštinskih struktura, kao i republičkih struktura zaduženih za kontrolu u ovim oblastima za sprječavanje i prevazilaženje eventualnih problema.

Posljedica oštećenja telekomunikacione infrastrukture manifestovala se otežanim saobraćajem na pojedinim pravcima i u izuzetnim slučajevima potpunim prekidom, ali samo Internet saobraćaja u trajanju od 4 sata, zbog postojanja alternativnih prenosnih sistema. Ovo oštećenje je nastalo na relaciji Bar-Budva.

Pojedinačne smetnje koje nastaju na pretplatničkim linijama dijelom su posljedica neovlaštenih građevinskih radova, radova na instalacijama u stambenim objektima prilikom uvođenja interfona i drugih sistema komunikacije u stambenim zgradama. Ovi razlozi dodatno komplikuju proces otklanjanja smetnji, a time se rokovi otklanjanja smetnji prolongiraju. Kako bi se skratili rokovi za otklanjanje smetnji i pružila kvalitetnija usluga pretplatnicima, u svim TK centrima je početkom aprila uveden dvosmjenski rad u službama koje komuniciraju sa strankama, u vremenskom intervalu od 07 do 21h.

Pristup da se usluge građanima pružaju u dvije smjene je odmah dao rezultate, a kao najbolji pokazatelj je značajno smanjenje vremena otklanjanja smetnji u 2003. godini. Vrijeme otklanjanja smetnje od trenutka prijavljivanja, koje je tokom 2002. godine, ukoliko je smetnja u podzemnim kablovima iznosilo 5,01 dana, a ukoliko nije 3,39 dana, a tokom 2003. godine ovaj interval je smanjen na 3,48 dana ukoliko je smetnja u podzemnim kablovima, a ukoliko nije smanjen je na 2,29 dana. Vrijeme otklanjanja smetnje od trenutka izdavanja naloga za podzemne smetnje u 2002. godini je bilo 3,46 dana, a ukoliko nijesu podzemne smetnje 1,91 dana, dok su ove cifre za 2003. godinu značajno povoljnije i iznose za podzemne smetnje 2,26 dana, a za one koje to nijesu 1,08 dana.

Očigledno je da je napredak u smanjenju vremenskog intervala kada naše usluge nijesu dostupne korisnicima postignut i da je time kvalitet usluga koje pruža Telekom CG podignut na viši nivo.

6 PRODAJA USLUGA

6.1 Ostvareni obim saobraćaja

Prethodnih godina telefonski saobraćaj je bio u stalnom porastu, dok je u odnosu na 2002. godinu zabilježio pad od 3.21%. Pad saobraćaja uslijedio je prije svega zbog uvećanja korišćenja mobilnih telefona, pada međunarodnog saobraćaja, kao i zbog pada životnog standarda stanovništva.

	Ostvareni impulsi prema vrsti pretplatnika		
	Impulsi	Struktura	Prosjeak po pretplatniku
Pravna lica	1,689,743,828	27.4%	7,010
Fizička lica	4,485,390,763	72.6%	2,237
Ukupno	6,175,134,591	100%	2,749

Ostvareni impulsi prema pravcu polaznog saobraćaja		
Pravac polaznog saobraćaja	Impulsi (hiljada)	Struktura
Fiksna CG i sve mreže u Srbiji	1,971,430	31.9%
Govorni automati	397,910	6.4%
Međunarodni impulsi	1,004,108	16.3%
Mobilna CG	2,801,687	45.4%
Ukupno	6,175,135	100%


Saobraćaj ka Srbiji je uvećan zbog povećanja cijene. Ka mobilnim telefonima saobraćaj je ostvario pad, zbog visoke cijene i rasta mobilne penetracije.

Dolazni međunarodni saobraćaj je smanjen zbog usmjeravanja ovog saobraćaja putem VoIP-a (prenosa govora putem interneta) velikim dijelom kroz Srbiju kao i povećanja korišćenja mobilnih telefona. U toku je zaključivanje interkonekcionog ugovora sa ProMonte-om. Takođe, sa Telekomom Srbije je u toku zaključivanje interkonekcionog ugovora, čime će se regulisati odnosi između dva operatera od datuma preuzimanja mjerenja i obračuna saobraćaja od Zajednice JPTT.

6.2 Ostali servisi

6.2.1 ISDN

Sa komercijalnom upotrebom ISDN - a se počelo u junu 2001. godine i do kraja maja Kompanija je prodala 734 ISDN baznih priključaka. U junu 2003. godine počela je ISDN kampanja, koja i dalje traje, u cilju popularizacije ovog visokokvalitetnog servisa. Kao rezultat kampanje u periodu jun-decembar prodana su 2044 ISDN BA paketa od kojih 1538 Start, 217 Business i 284 Lux paketa. Primjetno je da je u vrijeme oglašavanja bio uočljiv rast zahtjeva za ovom uslugom.



ISDN paketi se prodaju na odloženo plaćenje, u deset mjesečnih rata, koje se naplaćuju zajedno sa telefonskim računima.

6.2.2 *Govorni automati (Voice machines)*

U 2003. godini je bilo nekoliko provajdera raznih servisa putem govornih automata, koje su sa Telekomom CG sklopile ugovore o raspodjeli prihoda. Kod korišćenja govornih automata uočen je problem naplate pa je u cilju ravnomjernijeg snošenja rizika naplate ovih prihoda, korigovana dinamika raspodjele prihoda sa provajderima ovih usluga, tako da se slijedi procenat naplate koji Telekom CG ostvaruje prema klijentima. Takođe je korisnicima omogućeno plaćanje u ratama.

Putem govornih automata koji su u vlasništvu Kompanije pružaju se usluge Informativnog, zabavnog i edukativnog karaktera (oglasi, sportski rezultati, vremenska prognoza, nagradne igre, muzika, kulinarski recepti, pedijatrijski savjeti, akcija „droga nikad“, informacije o bolestima zavisnosti i zaraznim bolestima...)

Većinu impulsa ostvarenih ka govornim automatima (80%) čine impulsi ka govornim automatima koda 045. Međutim, zaštita korisnika od prekomjernih računa za 045 nije moguća jer Agencija za telekomunikacije nije dozvolila praćenje i unificiranje poziva.

6.2.3 *Dodatne usluge (Value added services)*

Preusmjeravanje poziva, konferencijska veza, poziv na čekanju, poziv bez biranja, identifikacija dolaznih poziva, odbijanje poziva, kao i "paket plus" (4 integrisane usluge), su dodatne usluge sa čijim pružanjem se počelo u februaru 2002. godine. Za dodatne usluge nije bilo posebnog interesovanja, iako su prihodi od ovih usluga ostvarili rast od 38% u odnosu na 2002. godinu. Ove usluge nisu bile posebno obrađene kroz bilo koju marketinšku akciju kako bi se ovim pretplatnicima omogućio kvalitetniji servis.

Dodatne usluge u ISDN-BA tehnologiji se koriste besplatno kroz dodjelu paketa ISDN aparata i usluga, osim nekoliko kao što je dodjela dodatnih MSN brojeva kod START paketa koja još nije zaživjela u praksi. Pravna lica koji su korisnici ISDN-PRA telefonskih priključaka za potrebe telefonskih komunikacija skoro obavezno potražuju uslugu direktnog biranja - DDI uslugu.

6.2.4 *Iznajmljeni kapaciteti*

Telekom CG iznajmljuje svoju infrastrukturu zainteresovanim korisnicima u zemlji (GSM operatori, vojska, MUP) kao i Telekom operaterima u okruženju. Zakupom

analognih i digitalnih vodova omogućava se nesmetan prenos podataka važnih za svakodnevno poslovanje.

Usvajanje novog cjenovnika imalo je za cilj da riješi problem odnosa kvaliteta i kvantiteta servisa sa tarifnom politikom Telekoma CG. Prilikom formiranja cijena ovih usluga uzeta je u obzir i buduća komercijalizacija ovog servisa kroz mreže za prenos podataka MIPnet.

6.3 Analiza usluga

Iako Kompanija pruža širok dijapazon servisa, sam telefonski saobraćaj čini najveći dio prihoda. Međutim, ostali servisi su značajni za jačanje odnosa sa korisnicima i kao dodatni prihod koji će rasti u budućnosti. Prihode od fiksne telefonije treba zadržati na postojećem nivou, jer se već uočava problem pada interkonekcionih prihoda i međunarodnog saobraćaja. To je moguće jedino kroz uvećanje prihoda od prenosa podataka, što je trend i u svijetu. U tom cilju, napravljena je strategija proširenja servisa.

MIPnet je servis za pružanje prenosa podataka, govora, slike putem optičke infrastrukture. Prvenstveno je namijenjen pravnim licima, a njegova komercijalna primjena se očekuje u maju 2004. godine. Paralelno se radi marketing plan, kojim se definišu sve akcije potrebne za komercijalizaciju ove mreže.

Uvećanje internet penetracije u Crnoj Gori i uspostavljanje linkova prema Kosovu i Albaniji otvorili su mogućnost da Telekom CG koristeći postojeće tehničke mogućnosti ponudi **pristup globalnom internetu**, kako domaćim internet provajderima tako i zainteresovanim firmama u okruženju.

ADSL je servis koji je u testnoj fazi u Crnoj Gori. U toku je izrada projekta uvođenja i realizacija je planirana za 2004. godinu. Ponuda ovog servisa znatno će uvećati potrebu za kapacitete ka globalnom internetu.

6.4 Promocija

Stalnim oglašavanjem, pojavljivanjem na važnim skupovima, sajmovima, Infofestu i TV emisijama nastoji se zadržati pažnja javnosti pri uvođenju novih ili poboljšanju postojećih usluga, povećanju tehničkih kapaciteta i kreaciji branda kompanije. Troškovi reklame i propagande u 2003. godini su iznosili 1,114,137€ i u ukupnim prihodima učestvuju sa 1.84%, što je ispod prosjeka u regionu (oko 3%) i manje u odnosu na planirane rashode za ove namjene.

Tokom 2003. godine organizovane su osmišljene reklamne kampanje za ISDN koja je rezultirala porastom prodaje iznad plana. Takođe, kroz korporativnu kampanju, i slogan «Dobar glas» težilo se prepoznatljivom jačanju imidža i našeg branda.

6.5 Kanali distribucije

Uvođenjem novog finansijskog informacionog sistema, pored tzv. centralne službe prodaje koja bi trebala da objedini i usluži sve prodajne servise koje nudi Telekom CG za pravna lica, pristupilo se formiranju 9 regionalnih TK centara i obučavanju službenika, koji se bave direktno procesima prodaje u svojim regionalnim grupama koje su svrstane pod istim prefiksom mrežne grupe.

Sa početkom ISDN kampanje, osmišljeni su novi kanali distribucije. Kupovinu ISDN-a moguće je izvršiti elektronskim putem, odnosno putem web-sajta kompanije (www.telekomcg.com) i telefonskim putem.

Radi se na usavršavanju call centra, čime će korisnici dobiti i mogućnost kupovine ostalih usluga telefonskim putem. Za sada je nekoliko zaposlenih u Centru govornih usluga prošlo treninge kako bi korisnici sa teritorije čitave Crne Gore biranjem unificiranih brojeva za ovo područje mogli da osim dobijanja informacija, izvrše i kupovinu svih usluga putem telefona.

6.6 Briga o korisnicima (Customer care)



Telekom CG je tokom 2003. godine internom reorganizacijom posebnu pažnju posvetio kvalitetnijem odnosu sa korisnicima naših usluga. Uveden je besplatni servisni telefon u Call Centru, preko kojeg je moguće dobiti sve informacije vezane za kvalitet, načine korišćenja i plaćanja usluga Telekoma. Predstojećom reorganizacijom predviđeno je formiranje posebne službe za brigu o korisnicima, čime bi se doprinijelo poboljšanju imidža naše kompanije i proklamovanoj orijentaciji ka klijentu.

7 KADROVSKI RESURSI

Na dan 31.12.2003. godine Telekom CG ima 1.173 zaposlenih. Nakon izdvajanja Radio difuznog centra iz sastava Kompanije u poseban pravni subjekat, broj zaposlenih je smanjen za 97. Primjenom odluke Odbora direktora o racionalizaciji broja izvršilaca na načelima dobrovoljnosti i sporazumijevanja, uz isplatu 24 prosječne mjesečne zarade, u 2003. godini broj zaposlenih je smanjen za 60. Ukupan broj zaposlenih, u odnosu na kraj 2002. godine, smanjen je za 175.

Struktura zaposlenih prema djelatnostima i kvalifikacijama i godinama bila je slijedeća:

Stepen stručne spreme	TK centri	Magistralni TK centar	Centar gov. usluga	Posl.kabinet i zaj.sektori	Ukupno	%
VSS	111	18	5	128	262	22.3
VŠS	86	19	9	7	121	10.3
VKV	119	23	4	2	148	12.6
SSS	322	24	58	42	446	38.0
KV	130	5	1	1	137	11.7
NSS	46	0	1	1	48	4.1
NKV	9	2	0	0	11	0.9
Ukupno	823	91	78	181	1173	100
%	70.2	7.8	6.6	15.4	100	



Kvalifikaciona struktura zaposlenih ne korespondira sa potrebom primjene novih tehnologija i preorijentacijom na dodatne servise.

Struktura zaposlenih prema godinama radnog staža je slijedeća:

Godine radnog staža	Broj radnika	%
do 10 god.	273	23.3
od 10 do 20god.	338	28.8
od 20 do 30god	416	35.5
preko 30 god	146	12.4
Ukupno	1173	100

7.1 Obuka

U skladu sa razvojnim planovima, Telekomu CG su potrebni visoko stručno osposobljeni zaposleni, spremni da prate standarde u dinamičnom razvoju telekomunikacija. Oni moraju odgovoriti sve većim zahtjevima korisnika usluga u novim uslovima privređivanja. U tom cilju, Telekom CG je, u toku 2003. godine, nastojao da zaposlenima obezbijedi mogućnosti za sticanje novih, dodatnih znanja, potrebnih za kvalitetno nadmetanje koje nameće tržište telekomunikacija.

Zbog toga su, u 2003. godini, izdvojena značajna sredstva na ime tehničke podrške i edukacije stručnih kadrova od strane isporučioaca opreme. Tako su, na osnovu ugovora sa Ericsson-om održani razni seminari.

U cilju pripreme kompanije za buduću privatizaciju zaposleni su pohađali kurseve engleskog jezika, što je nastavljeno i u 2004. godini.

U toku 2003. godine, kao sastavni dio implementacije finansijskog informacionog sistema (FIS - SAP software) uspješno je obavljena edukacija zaposlenih. Vršena je intenzivna edukacija i razvoj Sektora prodaje u cilju efikasnije prodaje novih usluga i približavanja novim korisnicima.

Telekom CG je u 2003. godini odobrio 6 stipendija za 4 studenta završne godine ETF-a i 2 studenta završne godine PMF-a. Takođe je pružana pomoć postdiplomcima.

7.2 Stambena politika

Tokom 2003. godine okončane su aktivnosti na izradi i usvajanju Programa rješavanja stambenih potreba zaposlenih za narednih 5 godina i usvojen je Plan rješavanja za 2003. godinu, radi njegove operacionalizacije. Takođe je donet Pravilnik o rješavanju stambenih potreba zaposlenih.

Od avgusta 2003. godine, otpočeo je proces rješavanja stambenih potreba zaposlenih, koji će biti intenziviran tokom narednih godina.

8 OSTALI PROJEKTI I AKTIVNOSTI

8.1 Odnosi sa regulatornim tijelima

U Crnoj Gori je u toku tranzicioni proces koji se u velikom dijelu odnosi i na izmjenu zakonskih i podzakonskih propisa koji regulišu telekomunikacionu oblast. Telekom CG aktivno učestvuje u kreiranju novog Zakona o telekomunikacijama, koji će biti sastavljen u skladu sa najnovijim primenljivim Direktivama EU, trudeći se da maksimalno zaštiti interese kompanije.

U 2003. godini Agencija za telekomunikacije i Agencija za radiodifuziju su izradile niz podzakonskih akata iz oblasti telekomunikacija. Izmjena zakonskih propisa koji se odnose na poslovanje Telekom-a CG nužno prolazi izmjene i u opštim aktima kompanije, kao što su oni koji se odnose na: radne odnose, interkonekzione ponude, Pravilnik o zaštiti korisnika i ostala akta koja regulišu odnose između kompanije i drugih operatera.

8.2 Upravljanje sistemom kvaliteta (QMS)

Poslovanje u uslovima konkurencije zahtjeva uvođenje sistema menadžmenta kvalitetom, kao upravljačke filozofije u poslovanju Kompanije. Projekcija QMS-a u Telekomu CG je predviđena da se odvija projektnim zadatkom "Plan i program za uvođenje, unapređenje i održavanje sistema menadžmenta kvalitetom (QMS-a)", usvojenim januara 2003 godine, na sjednici Odbora za kvalitet, ali je početak ovog zadatka odložen za 2004. godinu zbog implementacije FIS-a.

U februaru 2003. godine je na osnovu pomenutog zadatka usvojena Organizacija funkcionisanja QMS-a, Poslovnik o radu Odbora za kvalitet i Program rada Odbora za kvalitet.

Izvršen je opšti snimak stanja kompanije metodom pregledanih dijagrama, kao i ocjena postojećeg stanja u odnosu na zahtjevani standard, čime je stvorena podloga za projektovanje sistemskih procedura predviđenih standardom.

Implementacijom FIS-a nametnula se potreba da se modul za QM SAP-ovog softvera ukomponuje u poslovanje Telekom-a CG. Služba za kvalitet je u periodu implementacije FIS-a spremala podlogu za projektovanje dokumentovanih procedura - poslovnih procesa obuhvaćenih FIS-om. Posebno je dat značaj procesima okrenutim korisnicima u TK centru Podgorica za koje su i projektovane dokumentovane procedure. Bazu za projektovanje ovih procedura stvorili su učesnici poslovnog procesa "Odnosi sa korisnicima".

Na osnovu projektovanih dokumentovanih procedura napravljen je model za koncipiranje procedura za ostale poslovne procese, čime će se uskladiti poslovanje kompanije sa standardima ISO 9001:2000.

9 FINANSIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA

U 2003. godini ostvareni su slijedeći rezultati poslovanja¹:

Pozicije	2003.god.	2002.god.	Indeks
Prihodi	72.062.291	75.345.679	95,6
Poslovni rashodi	-17.997.815	-22.221.995	81,0
Troškovi zaposlenih	-15.926.385	-14.723.578	108,2
Amortizacija	-6.237.721	-19.085.443	32,7
Østali poslovni rashodi	-15.349.503	-15.120.952	101,5
Profit od poslovnih aktivnosti	16.550.867	4.193.711	394,7
Neto finansijski prihodi/rashodi	1.562.718	2.572.372	60,8
Neto profit prije oporezivanja	18.113.585	6.766.083	267,7
Porez na dobitak	-110.122	-2.607.226	4,2
Neto profit od poslovnih aktivnosti	18.003.463	4.158.857	432,9

U 2003. godini Telekom CG je ostvario za oko 4.2% manje ukupne prihode u odnosu na prethodnu godinu. Međutim, eliminisanjem efekta izmjene računovodstvene politike tj. ako prihode u 2002. godini umanjimo za prihode od međunarodnog saobraćaja koji se odnose na ranije periode i prihode od negeografskih kodova, ukupni prihodi su ostvarili rast od oko 4.3%.

Na ostvareni rezultat bitno su uticali rashodi amortizacije, smanjeni na osnovu procjene osnovnih sredstava. Međutim, ako se izuzme efekat uticaja amortizacije Telekom CG je ostvario za oko 24% veći neto profit u odnosu na 2002. godinu.

Na osnovu ostvarenih rezultata izvedeni su osnovni pokazatelji kako slijedi:

Pozicije	2003.god.	2002.god.	Indeks
Poslovni prihodi	72.062.291	75.345.679	95,6
EBIT (poslovna dobit)	16.550.867	4.193.711	394,7
Neto dobit	18.003.463	4.158.857	432,9
EBITOA ²	22.788.588	23.279.154	97,9
EBITDA % (reproduktivna sposobnost)	31,62%	30,90%	102,4
EBIT % (stopa prodaje)	22,97%	5,57%	412,6
ROA (povraćaj angažovanog kapitala)	11,35%	1,88%	603,1
ROE (povraćaj akcijskog kapitala)	13,6%	2,0%	662,5
Poslovna ekonomičnost (posl.prihodi/posl.rashodi)	129,8%	105,9%	122,6
Ukupna ekonomičnost (uk.prihod/uk.rashodi)	131,8%	109,5%	120,4
Current ratio(krat.potr./krat.obaveze)	1,47	1,31	112,8
Ratio neto obrtnih sredstva(obr.sred./krat.obaveze)	1,61	1,53	105,0
Neto dobit po zaposlenom	14.288	3.144	454,5
Produktivnost (broj linija po zaposlenom)	162	143	113,3

¹ Detaljna analiza finansijskih pokazatelja date je u revizorskom izvještaju Deloitte & Touche.

² Pokazatelj EBITDA sadrži poslovnu dobit (EBIT) uvećanu za amortizaciju, a EBITDA stopa pokazuje procentualni odnos EBITDA i poslovnih prihoda. Ovo su standardni pokazatelji profitabilnosti biznisa, naročito za kompanije u telekomunikacijama.

Iskorišćenost instaliranih ptp priključaka

TK CENTAR	Instalirani TF priključci	Uključeni TF priključci	Stepen iskorišćenosti
Podgorica	66,532	52,598	79.06%
Nikšić	24,186	18,491	76.45%
Pijevlja	11,242	8,717	77.54%
B.Polje	12,638	9,713	76.86%
Berane	9,819	8,311	84.64%
Cetinje	6,536	5,339	81.69%
Bar	21,579	14,928	69.18%
Budva	14,473	11,609	80.21%
Kotor	11,432	9,227	80.71%
H.Novi	21,201	15,153	71.47%
Tivat	8,585	6,233	72.60%
Ulcinj	9,856	7,971	80.87%
Danilovgrad	6,171	4,452	72.14%
Kolašin	2,484	1,849	74.44%
Šavnik	768	437	56.90%
Plužine	773	668	86.42%
Žabljak	1,408	1,107	78.62%
Mojkovac	2,779	2,143	77.11%
Rožaje	5,655	4,400	77.81%
Plav	4,224	3,404	80.59%
Andrijevica	1,792	1,262	70.42%
Ukupno	244,133	188,012	77.01%

Instalisani i priključci na dan 31.12.2003.

TK centar	Digitalni	Analogni	Ruralni	Ukupno	PRA ISDN	BA ISDN	Stepen digitalizacije (sa ISDN)
Podgorica	65,772	116	644	66,532	203	2,905	99.08%
Nikšić	23,648	211	327	24,186	4	448	98.67%
Prijevlja	10,774	102	433	11,309	0	128	96.21%
B.Potje	12,416	0	222	12,638	8	256	98.28%
Berane	9,790	0	29	9,819	32	64	99.71%
Cetinje	6,408	5	123	6,536	1	96	98.15%
Bar	21,248	13	318	21,579	10	512	98.56%
Budva	14,336	0	137	14,473	8	480	99.08%
Kotor	11,008	422	2	11,432	3	832	99.98%
H.Novi	18,834	2,359	8	21,201	4	768	99.96%
Tivat	8,109	476	0	8,585	1	240	100%
Ulcinj	9,856	0	0	9,856	4	256	100%
Danilovgrad	5,988	0	183	6,171	0	80	97.07%
Kolašin	2,304	31	149	2,484	0	96	94.22%
Šavnik	768	0	0	768	0	32	100%
Plužine	768	0	5	773	0	128	99.45%
Žabljak	1,408	0	0	1,408	0	64	100%
Mojkovac	2,560	0	219	2,779	0	64	92.30%
Rožaje	5,504	0	151	5,655	0	64	97.36%
Plav	4,224	0	0	4,224	0	96	100%
Andrijevica	1,792	0	0	1,792	0	32	100%
Ukupno	237,515	3,735	2,950	244,200	278	7,641	98.52%

Uključeni i/ priključci na dan 31.12.2003.

TK centar	Digitalni	Analogni	Ruralni	Ukupno	PRA ISDN	BA ISDN	Stepen digitalizacije (sa ISDN)
Podgorica	51,838	116	644	52,598	72	1,090	99.78%
Nišić	17,953	211	327	18,491	2	127	98.87%
Pijevlja	8,182	102	433	8,717	0	0	98.83%
B. Polje	9,491	0	222	9,713	0	70	100%
Berane	8,282	0	29	8,311	0	63	100%
Cetinje	5,211	5	123	5,339	1	95	99.91%
Bar	14,597	13	318	14,928	2	178	99.91%
Budva	11,472	0	137	11,609	4	188	100%
Kotor	8,803	422	2	9,227	3	343	95.59%
H. Novi	12,786	2,359	8	15,153	4	191	84.63%
Tivat	5,757	476	0	6,233	1	117	92.51%
Ucinj	7,971	0	0	7,971	1	92	100%
Danilovgrad	4,269	0	183	4,452	0	40	100%
Kolašin	1,669	31	149	1,849	0	61	98.38%
Šavnik	437	0	0	437	0	4	100%
Pižine	663	0	5	668	0	2	100%
Žabljak	1,107	0	0	1,107	0	19	100%
Mojkovac	1,924	0	219	2,143	0	16	100%
Rožaje	4,249	0	151	4,400	0	36	100%
Plav	3,404	0	0	3,404	0	40	100%
Andrijevica	1,262	0	0	1,262	0	11	100%
Ukupno	181,327	3,735	2,950	188,012	90	2,783	88.04%

Telekom Crne Gore A.D. Podgorica
- REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA -

ODLUKA O
RASPODJELI NETO PROFITA TELEKOMA CRNE GORE A.D.
ZA 2003. GODINU

Podgorica, jun 2004.

Na osnovu člana 35 stav 5, člana 62 i 63 Zakona o privrednim društvima i člana 16 tačka 2 Statuta Telekom Crne Gore a.d. Podgorica, Skupština akcionara Telekom Crne Gore a.d. Podgorica, na redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara, održanoj 28.06.2004. godine, donijela je

ODLUKU O RASPODJELI NETO PROFITA TELEKOMA CRNE GORE A.D. ZA 2003. GODINU

I

Telekom Crne Gore je za poslovnu 2003. godinu ostvario neto profit u iznosu od 18.003.464,35 EUR. Iz ostvarenog neto profita Telekoma Crne Gore izdvaja se iznos od 12.961.376,19 EUR (slovima: *dvanaestmiliona devestošezdesetjedna hiljadatristasedamdesetšesteura i deventaest centi*) za investicije u 2004. godini.

II

Preostali nerasporedjeni dio profita u iznosu od **5.042.088,16 EUR** (slovima: *pet milionačetdesetdvijehiljadaeosamdesetosameura i šesnaest centi*) Telekom Crne Gore a.d. će isplatiti akcionarima na ime dividende na obične akcije.

III

Isplata dividende izvršiće se svim akcionarima Telekoma Crne Gore a.d. koji na dan donošenja Odluke o raspodjeli profita imaju pravo vlasništva nad akcijama.

IV

Pravo vlasništva nad akcijama utvrđuje se na osnovu zvaničnog spiska Centralne Depozitarne Agencije, dostavljenog na dan donošenja Odluke o raspodjeli neto profita.

V

Dividenda po jednoj akciji (bez odbijenog poreza) iznosi **0,106656821 EUR**.

VI

Porez na prihod od kapitala – dividenda je porez po odbitku čiji obračun i uplatu vrši isplatilac dividende u momentu isplate dividende.

VII

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Izvršni direktor Telekom Crne Gore a.d. Podgorica.

VIII

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja od strane Skupštine akcionara Telekom Crne Gore a.d. Podgorica.

Broj: 01-6095



OBRAZLOŽENJE

Članom 35 stav 5 Zakona o privrednim društvima propisano je da Skupština akcionara preduzeća odlučuje o raspodjeli godišnjeg profita.

Telekom Crne Gore a.d. završio je poslovnu 2003. godinu i ostvario neto profit u iznosu od **18.003.464,35 EUR**.

Biznis Planom za 2004. godinu predviđene su investicije u iznosu od 13.715.742,00 EUR. Imajući u vidu dinamiku realizacije Biznis plana i odlive po osnovu investiranja, moguće je reducirati investicije za 5,5% u odnosu na usvojeni plan, tako da iznos koji se opredjeljuje za investicije u 2004. godini ukupno iznosi **12.961.376,19 EUR**.

Odbor direktora Telekoma Crne Gore a.d. utvrdio je predlog Odluke o raspodjeli neto profita Telekoma Crne Gore a.d. za 2003. godinu, kojim se za isplatu dividende akcionarima Telekoma opredjeljuje iznos neto profita, umanjen za predviđeno reinvestiranje u kompaniju.

Ostatak profita predviđen za raspodjelu iznosi **5.042.088,16 EUR**. U odnosu na prethodnu 2002. godinu, iznos predviđen za raspodjelu dividende za 2003. je veći u apsolutnom iznosu za 1.221.535,67 EUR ili za oko 32%.

Dividenda po jednoj akciji iznosi **0,106656821 EUR**.

U tački III Odluke navedeno je da se pravo vlasništva nad akcijama utvrđuje na osnovu zvaničnog spiska ovlašćene institucije - Centralne Depozitarne Agencije.

Shodno članu 63 stav 6 Zakona o privrednim društvima isplata dividende vrši se licima koja su bila akcionari na dan donošenja Odluke o isplati. Imajući u vidu činjenicu da se promjene vlasništva nad akcijama svakodnevno odvijaju na berzama (Montenegroberza, NEX Montenegro) u Crnoj Gori, konačan spisak akcionara kojima će biti isplaćivana dividenda biće utvrđen na dan održavanja Skupštine akcionara, tj. na dan donošenja Odluke o raspodjeli profita.

Tačkom V Odluke je navedeno da je isplatilac dividende dužan obračunati i platiti porez prilikom isplate dividendi. Poreska stopa na isplatu dividendi iznosi 15%, tako da će akcionari dobiti neto iznos po akciji od **0,090658298 EUR**.

Na osnovu navedenog, Odbor direktora Telekom-a Crne Gore utvrdio je predlog Odluke kao u dispozitivu koji se, shodno Zakonu o privrednim društvima i Statutu Društva, dostavlja Skupštini akcionara na odlučivanje.

Telekom Crne Gore a.d. Podgorica
- REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA-

ODLUKA

o

**IZBORU REVIZORA GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA
ZA 2004. GODINU**

Podgorica, jun 2004.

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 2 i člana 47 stav 1 Zakona o privrednim društvima i člana 16 tačka 6 Statuta Telekom Crne Gore a.d., Skupština akcionara na redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara, održanoj dana 28.06.2004. godine, donijela je

ODLUKU
o
IZBORU REVIZORA GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA
ZA 2004. GODINU

I

Za revizora godišnjih finansijskih izvještaja Telekom Crne Gore a.d. Podgorica, bira se revizorsko preduzeće DELOITTE & TOUCHE.

II

Revizor iz tačke I ove Odluke dužan je izvršiti reviziju godišnjih finansijskih izvještaja Telekom Crne Gore a.d. Podgorica za 2004. godinu, u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima.

III

Troškovi revizije, saglasno ovoj Odluci, utvrdiće se posebnim ugovorom.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01-6095

 **PREDSJEDAVAJUĆI**
SKUPŠTINE AKCIONARA,
Mr Milan Perović

O B R A Z L O Ž E N J E

Telekom Crne Gore a.d. Podgorica, dana 25.05.2004. godine, uputio je zahtjev za dostavu ponude za reviziju finansijskih iskaza Telekom Crne Gore a.d. za 2004. godinu.

Zahtjev je upućen renomiranim revizorskim kućama:

- DELOITTE & TOUCHE
- ERNST & YOUNG
- PRICE WATER HOUSE COOPERS
- KPMG

Naime, Telekom Crne Gore a.d. Podgorica ima obavezu da, u skladu sa zakonskim propisima, vrši reviziju računovodstvenih iskaza na kraju poslovne godine.

U zahtjevu za ponudu je napomenuto da je reviziju finansijskih iskaza neophodno uraditi u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Crne Gore (u skladu sa Medjunarodnim računovodstvenim standardima i Medjunarodnim standardima revizije).

Takođe je precizirano da je potrebno izvršiti reviziju finansijskih iskaza i za zavisna privredna društva Monet d.o.o. Podgorica i Internet d.o.o. Podgorica, kao i reviziju konsolidovanih finansijskih iskaza Telekoma Crne Gore.

Nakon okončanja procedure, Skupštini akcionara biće dostavljene ponude, kako bi se akcionari izjasnili o izboru revizora finansijskih iskaza za 2004. godinu.

Tel. +381 81 432 300; fax. +381 81 432 400;
Buce Zlatičanina 2; 81000 Podgorica;
z. račun 55100-601-4-2000037;
www.telekomcg.com

datum/ 30.06.2004. broj 01-E095/19

PRIVREDNI SUD
Centralni registar
n/r registratora

PODGORICA

Poštovani,

U skladu sa odgovarajućim odredbama Zakona o privrednim društvima, dostavljamo Vam Odluku o raspodjeli neto profita Telekoma Crne Gore a.d. za 2003. godinu i Odluku o izboru revizora godišnjih finansijskih izvještaja Telekom Crne Gore a.d. Podgorica za 2004. godinu, koje je donijela Skupština akcionara Telekoma Crne Gore na Redovnoj godišnjoj Skupštini, održanoj 28.06.2004. godine.

Obavještavamo Vas da su Vam, u skladu sa zakonom, ranije, od strane Sektora finansija i ekonomike Društva dostavljeni:

- 1) Izvještaj o poslovanju za 2003. godinu,
- 2) Finansijski izvještaji za 2003. godinu i Izvještaj nezavisnog revizora,
- 3) Konsolidovani finansijski izvještaji za 2003. godinu i Izvještaj nezavisnog revizora,

koje Vam takodje dostavljamo u prilogu.

Posebno Vas obavještavamo da u Društvu nije izvršena nikakva promjena, koja se registruje u CRPS, budući da je ostao isti sastav Odbora direktora, a Skupština je ponovo za nezavisnog revizora izabrala revizorsku kuću DELOITTE & TOUCHE, koji je u 2003. godini vršio reviziju finansijskih iskaza ovog Društva.

Takodje, u prilogu Vam dostavljamo i uredno popunjen obrazac za produženje registracije, shodno zakonskoj obavezi godišnje registracije Društva.



Prilog:

- Odluka o raspodjeli neto profita za 2003.
- Odluka o izboru revizora god.izvještaja
- Izvještaj o poslovanju za 2003.
- Finansijski izvještaj i Izvještaj nezavisnog revizora
- Konsolidovani izvještaj i Izvještaj nezavisnog revizora

U CRPS
Primitio
data 30.06 2005
sud

TELECOM CINE CORE A.D., PODGORICA

Finansijski izvještaji za 2003. godinu
i izvještaj nezavisnog revizora

S A D R Ź A J

Strana

Izveštaj nezavisnog revizora

1-2

Finansijski izvještaji:

Bilans stanja

3

Bilans uspjeha

4

Iskaz o promjenama neto imovine (kapitala) - DTK (D11)

5

Izveštaj o novčanom toku

6

Napomene uz finansijske izvještaje

7 - 35

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Odboru direktora Javne Agencije Telekom Cene Gore A.D., Podgorica

Obavili smo reviziju bilansa stanja Akcionarskog društva Telekom Cene Gore, Podgorica (u daljem tekstu "Telekom Cene Gore" ili "Društvo") sa stanjem na dan 31. decembra 2003. godine, kao i odgovarajućeg bilansa uspjeha, izvještaja o promjenama na kapitalu i izvještaja o poslovanju tokovima za navedenu poslovnu godinu. Za finansijske izvještaje odgovorno je rukovodstvo Društva. Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o prikazanim finansijskim izvještajima na osnovu obavljene revizije.

Reviziju finansijskih izvještaja za 2002. godinu je obavio drugi revizor i u svom izvještaju od 25. juna 2003. godine izrazio uzdržavajuće mišljenje iz razloga što osnovna sredstva nisu bila iskazana u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardom ("MRS") 16 – "Nekretno, postrojenja i oprema (Osnovna sredstva)", zbog toga što uporedni podaci nisu bili prikazani u skladu sa MRS 8 – "Neto dobitak ili gubitak za određeni period, značajne greške i promjene u računovodstvenim politikama", kao i zbog toga što nije mogao da se uvjeri u korektnost priloga i uchoda po osnovu međunarodnog saobraćaja koji se obavljao preko Zajednice jugoslovenskih pošta, telegrafa i telefona ("Zajednica JPTT"). Kao što je detaljnije objašnjeno u napomenama 3.1.2 i 3.7 Društvo je u toku 2003. godine usaglasilo potraživanja i obaveze po osnovu međunarodnog saobraćaja sa Zajednicom JPTT i prikazalo efekte po osnovu izvršene procjene vrijednosti osnovnih sredstava od strane nezavisnog ovlaštenog procjenitelja. Na osnovu navedenog naše mišljenje o finansijskim izvještajima Društva za 2003. godinu različito je od mišljenja revizora za prethodnu godinu.

Reviziju smo obavili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi zahtijevaju da revizija planirano i izvršeno na način koji omogućava da se, u razumnoj mjeri, uvjerimo da finansijski izvještaji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja. Revizija uključuje ispitivanje dokaza, na bazi provjere uzorka, kojima se potkrepljuju iznosi i informacije objelodanjene u finansijskim izvještajima. Revizija također uključuje ocjenu primijenjenih računovodstvenih načela i vrijednovanje značajnijih procjena koje je izvršilo rukovodstvo, kao i opštu prezentaciju finansijskih izvještaja. Smatramo da revizija koju smo obavili obezbjeđuje razumnu osnovu za izražavanje našeg mišljenja.

Kao što je navedeno u napomeni 2.1 uz finansijske izvještaje, Društvo vodi poslovne knjige i sastavlja finansijske izvještaje u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Cene Gore (Službeni list Republike Cene Gore, br. 5/2002) i na osnovu Odluke o neposrednoj primjeni Međunarodnih računovodstvenih standarda (Službeni list Republike Cene Gore, br. 69/2002). Ovi propisi nalažu primjenu Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja ("MSFI") u skladu sa sastavljanja finansijskih izvještaja počev od 1. januara 2003. godine. Kao što je dalje navedeno u napomeni 2.2, finansijski izvještaji Društva za 2002. godinu su sastavljeni u skladu sa računovodstvenim propisima koji su usaglašeni primjenom 16 Međunarodnih računovodstvenih standarda ("MRS") i predati Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici. Službena forma, Društvo je za 2003. godinu promijenilo svoje računovodstvene politike u pogledu načela bilansiranja osnovnih sredstava, nematerijalnih ulaganja i kapitala. Međutim, sve korekcije usled novih načela bilansiranja i primjene preostalih MSFI, Društvo je evidentiralo preko početnog stanja neraspoređenog dobitka tekuće godine, u ne prethodne godine, kako se to zahtijeva po MSFI 1 – "Prva primjena Međunarodnih standarda za finansijsko izvještavanje" i MRS 8 – "Neto dobitak ili gubitak za određeni period, značajne greške i promjene u računovodstvenim politikama".

Kao što je prikazano u napomeni 7 uz finansijske izvještaje, osnovna sredstva iskazana u bilansu stanja na dan 31. decembra 2003. godine uključuju zemljište i građevinske objekte neto sadašnje vrijednosti od EUR 3,768.612, odnosno EUR 50,112.407. Nismo bili u mogućnosti da se uvjerimo u vlasništvo nad zemljištem i građevinskim objektima, neto sadašnje vrijednosti na dan 31. decembra 2003. godine od EUR 361.970, odnosno EUR 1,408.891 obzirom da Društvo ne posjeduje potpunu dokumentaciju o vlasništvu. Na osnovu informacija dobijenih od rukovodstva Društva, proces kompletiranja dokumentacije je u toku.

(Nastavak)

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Odboru direktora Telekom Croatia A.D., Podgorica (Naslovnik)

Na našom mišljenju, izuzev za efekte koje na finansijske izvještaje imaju pitanja odstupanja od MSFI I i MRS R, kao i pitanja nepotvrđenog vlasničkog odnosa nad odredenim osnovnim sredstvima, finansijski izvještaji istinito i objektivno, po ovim bitnim pitanjima, prikazuju finansijsku poziciju Društva na dan 31. decembra 2003. godine kao i rezultate poslovanja, promjene na kapitalu i novčane tokove za navedenu poslovnu godinu, u skladu sa računovodstvenim standardima i propisima važećim u Republici Crnoj Gori.

Ne izražavajući dalje rezerve u odnosu na naše mišljenje, skrećemo pažnju na sljedeće:

- a) Kao što je objelodanjeno u napomeni 1 uz finansijske izvještaje, Društvo ima ekskluzivno pravo u Republici Crnoj Gori u pružanju usluga fiksne telefonije i obezbjeđivanju lokalnih, nacionalnih i međunarodnih telefonskih usluga kao i pružanju širokog spektra ostalih telekomunikacionih usluga, uključujući rentiranje mreža, mreže podataka, telex i telegrafске usluge. U skladu sa Zakonom o telekomunikacijama Republike Crne Gore, ekskluzivno pravo u pružanju usluga fiksne telefonije traje do 31. decembra 2003. godine, od kada je predviđeno njegovo zvanično ukidanje.
- b) Kao što je objelodanjeno u napomeni 36 uz finansijske izvještaje, na dan 31. decembra 2003. godine protiv Društva se vode sudski sporovi ukupne vrijednosti EUR 440.487. Društvo nije izvršilo rezervisanja za eventualne obaveze po navedenim sporovima zbog toga što po procjeni rukovodstva Društva, iako nije sa sigurnošću moguće predviđjeti konačan ishod sporova, Društvo neće biti izloženo materijalno značajnim potencijalnim gubicima po ovom osnovu.
- c) Kao što je prikazano u napomeni 11 uz finansijske izvještaje, potraživanja po osnovu zakupa telekomunikacionih vodova u iznosu od EUR 471.860 uključuju potraživanja u iznosu od EUR 470.379 koje se odnosi na potraživanja od Preduzeća za telekomunikacije Telekom Srbija A.D., Beograd ("Telekom Srbija"), sa kojim je nakon datuma bilansa stanja zaključen Ugovor o međupovezivanju (napomena 37ii). Navedena potraživanja nisu regulisana Ugovorom o međupovezivanju. Takođe, navedenim ugovorom nisu regulisani prihodi i rashodi interkonekcije sa Telekomom Srbije ili operaterima mobilne telefonije u Srbiji (preko mreže Telekoma Srbije) nastali do 1. avgusta 2003. godine. Prihodi i rashodi po ovom osnovu nastali do 1. avgusta 2003. godine nisu iskazani u ovim finansijskim izvještajima obzirom da do navedenog dana nije bilo usaglašavanja ovog saobraćaja. Rukovodstvo smatra da Društvo nema, niti će imati potraživanja i obaveze, kao i odgovarajuće prihode i rashode, po ovom osnovu koje bi trebale biti uključene u prihodovni finansijskim izvještajima.

Deloitte & Touche d.o.o., Podgorica

7. april 2004. godine, osim za napomenu broj 7728, za koje je datum 12. maj 2004. godine

Jovan Papić, Ovlašćeni revizor

(Licenca broj 012 izdata 30. aprila 2002. godine)



BILANS STANJA

Na dan 31. decembra 2003. godine
 (Iznosi u EUR)

Red. br. propisane stavke	Opis	Napomene	Tekuća 2003. godina	Reviziju obavio drugi revizor Prethodna 2002. godina
	AKTIVA			
	Stalna imovina		<u>130,674.394</u>	<u>198,459.131</u>
2	Neamortizirana ulaganja	6.	7,661.121	6,031.608
3	Osnovna sredstva	7.	93,868.825	169,226.545
4	Dugoročni finansijski plasmani nasiljnjem prihodj	8.	26,644.448	20,700.978
5	Ostala dugoročna potraživanja	9.	2,500.000	2,500.000
	Oblatna imovina		<u>27,906.327</u>	<u>22,453.315</u>
7	Zalihe	10.	819.685	1,491.379
8	Potraživanja iz poslovnih odnosa	11.	25,208.857	17,227.707
10	Kratkoročni plasmani	12.	315.801	1,893.831
11	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	13.	948.099	1,251.359
12	Unaprijed plaćeni troškovi	14.	39.337	303.624
13	Obradnisi a neuplaćeni prihodi	15.	302.558	290.415
14	Ostala oblatna imovina		271.990	-
	Ukupna aktiva		<u>158,580.721</u>	<u>220,917.446</u>
	PASIVA			
	Kapital i rezerve		<u>132,813.479</u>	<u>203,062.371</u>
15	Akcijski kapital	16.	140,996.394	202,833.431
17	Revalorizacione rezerve		10,190.768	-
18	Ostale rezerve	16.	1,295.427	2,060.505
19	Akumulirani nepokriveni gubitak		(19,669.110)	(1,836.565)
	Dugoročne obaveze		<u>8,428.324</u>	<u>3,205.392</u>
20	Dugoročne obaveze	17.	5,736.562	593.166
20a	Rezervisanja	18.	1,028.723	-
21	Odloženi porezi	19.	1,663.039	2,607.226
	Kratkoročne obaveze		<u>17,338.918</u>	<u>14,649.683</u>
24	Kratkoročne obaveze iz poslovanja	20.	11,065.521	10,158.080
25	Kratkoročne finansijske obaveze	21.	4,336.421	2,945.216
26	Obaveze za poreze	22.	1,405.536	1,249.993
27	Obradnate obaveze	23.	531.440	296.394
	Ukupna pasiva		<u>158,580.721</u>	<u>220,917.446</u>

Napomene na stranama od 7 do 35
 čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.

Pečat CRPS – Privredni Sud

Lice odgovorno za sastavljanje bilansa
 (Vesna Ilićević)

Vesna Ilićević
 (Vesna Ilićević)

Rukovodilac privrednog društva
 (Miroslav Perović)

Miroslav Perović
 (Miroslav Perović)



Pečat DJP - Podgorica

1.

2.

BILANS USPIJEHA

Za period od 1. januara do 31. decembra 2003. godine
 (Iznosi u EUR)

Red. br. propisanog obrazca	Pozicija	Naime	Tekućn 2003. godina	Revizija obavio drugi revizor Prethodna 2002. godina
	POSLOVNI PRIHODI		<u>72,062.293</u>	<u>75,345.080</u>
1	Prihodi	24.	70,656.209	74,802.475
2	Ostali poslovni prihodi	25.	1,406.084	542.605
	POSLOVNI RASHODI / TROŠKOVI		<u>(55,511.426)</u>	<u>(71,151.968)</u>
5	Poslovni rashodi osnovne djelatnosti	26.	(17,997.815)	(22,221.995)
6	Troškovi zarada, naknada zauda i ostali lični rashodi	27.	(15,926.385)	(14,723.578)
7	Amortizacija	6, 7	(6,237.722)	(19,085.443)
8	Ostali poslovni rashodi / trošak	28.	(15,349.504)	(15,120.952)
	DOBIT OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI		<u>16,550.867</u>	<u>4,193.712</u>
9	Finansijski prihodi / (rashodi), neto	29.	1,562.716	2,572.372
	Dobit prije oporezivanja		18,113.583	6,766.084
11	Porez na dobit	30.	(110.121)	(2,607.226)
	Neto dobit obračunskog perioda		<u>18,003.462</u>	<u>4,158.858</u>

Napomene na stranicama od 7 do 35
 čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.

Pečat CRPS – Privredni Sud

Pečat DJP- Podgorica

Lice odgovorno za
 sastavljanje bilansa
 (Vesna Hošković)

Lice odgovorno za
 izvođenje privrednog
 računa
 (Miroslav Perović)



1.

2.

ISKAZ O PROMJENAMA NETO IMOVINE (CAPITALA) - IPR (19)

Za period od 1. januara do 31. decembra 2003. godine
 (Iznosi u EUR)

Stavka / opis	Promjena			Akkumulirani gubitak	Ukupno
	Aktivni kapital	Uzdržane rezerve	Ostale rezerve		
Revidirano stanje drugi razred					
Stavje, 1. januara 2002. godine	205.870.063	-	436.774	3.522.654	209.830.491
Prijemna odgovornostima politika	(3.031.634)	-	1.295.427	(5.659.506)	(7.395.743)
Prihod	-	-	320.304	(328.304)	-
Dijeljenje	-	-	-	(3.520.267)	(3.520.267)
Neto dobit tekuće godine	-	-	-	4.158.858	4.158.858
Stavje, 31. decembra 2002. godine	202.838.431	-	2.060.505	(1.836.565)	203.062.371
Stavje, 1. januara 2003. godine	202.838.431	-	2.060.505	(1.836.565)	203.062.371
Korekcije početnog stanja					
- efekti promjene odgovornosti politika i korekcije prihode (napomena 4)	-	-	-	2.269.631	2.269.631
- efekti promjene MPEI (napomena 5)	(56.949.928)	10.320.495	-	(46.919.219)	(66.761.413)
Prijem	(4.822.039)	-	(165.078)	5.657.817	-
Dijeljenje	-	-	-	(3.820.552)	(3.820.552)
Prijem efekata promjene uslobovanja osnovnih sredstava	-	(137.727)	-	137.727	-
Neto dobit tekuće godine	-	-	-	18.003.462	18.003.462
Stavje, 31. decembra 2003. godine	140.996.394	10.190.768	1.295.427	(19.669.110)	132.813.479

Napomene su stranama od 7 do 35
 čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja

Pečat GRPS – Privredni Sud

Pečat DDP – Podgorica

Lice odgovorno za
 sastavljanje bilansa
 (Vesna Hošević)

Pečat
 Telekom
 Podgorica

Lice odgovorno za
 vođenje
 poslovanja društva
 (Milan Petrović)

1. _____
 2. _____

BILANS NOVČANIH TOKOVA - JNT (11)
 Za period od 1. januara do 31. decembra 2003. godine
 (iznosi u EUR)

Kategorija/pozicija	Revizija obavio drugi revizor	
	Tokuća 2003. godina	Prethodna 2002. godina
Gotovinski tokovi iz operativne aktivnosti		
Gotovinska prijava od kupaca	72.190.663	72.222.858
Gotovinske isplate dobavljačima i zaposlenicima	(55.064.327)	(50.425.379)
Gotovina generisana iz poslovnih aktivnosti	17.126.336	21.795.479
Odlivi gotovine na ime plaćene kamate	(639.549)	(98.449)
Odlivi gotovine na ime plaćenog poreza na dobit	-	(374.948)
Neto priliv gotovine iz operativnih aktivnosti	16.486.787	21.323.082
Gotovinski tokovi iz aktivnosti investiranja		
Prilivi od prodaje postrojenja i opreme	32.420	-
Prilivi od povraćaja plasmana	3.421.004	2.257.040
Prilivi od primljenih kamata	240.286	150.104
Prilivi od primljenih dividendi	1.196.366	2.241.423
Odlivi po osnovu kupovine imovine i opreme	(15.131.530)	(21.043.098)
Odlivi po osnovu ostalih investicija – nematerijalnih ulaganja	(932.848)	(2.312.467)
Odlivi po osnovu ostalih investicija – dugoročnih finansijskih plasmana	(130.000)	-
Odlivi po osnovu statih kredita	(1.498.305)	(599.950)
Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja	(12.802.607)	(19.303.948)
Aktivnosti finansiranja		
Prilivi od dugoročnog uzajamjavanja	3.200.000	-
Odlivi po osnovu povraćaja pozajmljenih sredstava	(1.584.906)	(1.648.611)
Odlivi po osnovu povraćaja dugoročnih obaveza – finansiranje Investicioni razvoj Pošte RCG	(1.795.687)	-
Odlivi po osnovu troškova transakcija	(301.033)	-
Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	(3.505.812)	(3.228.871)
Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja	(3.987.438)	(4.877.482)
Neto smanjenje novčanih sredstava i ekvivalenata novčanih sredstava	(303.258)	(2.856.346)
Novčana sredstva i ekvivalenti novčanih sredstava na početku obračunskog perioda	1.251.357	4.109.705
Novčana sredstva i ekvivalenti novčanih sredstava na kraju obračunskog perioda	948.099	1.251.357

Napomene na stranicama od 7 do 15
 čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja

Pečat CIGS – Privredni Sud

Lice odgovorno za
sastavljanje bilansa

(Vesna Pačković)
 (Vesna Pačković)

Rukovodilac privrednog
društva

(Miroslav Perović)
 (Miroslav Perović)

Pečat JJP – Podgorica

1

2

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembar 2003. godine

1. OSNIVANJE I DJELATNOST

Telekom Crne Gore A.D., Podgorica (u daljem tekstu "Društvo" ili "Telekom Crne Gore") je osnovan i registrovan u Privrednom sudu u Podgorici 31. decembra 1998. godine Rešenjem broj Pi. 5490/98, nakon stalne transformacije i razdvajanja telekomunikacija i pošte iz Javnog preduzeća PTT (područja Crne Gore (u daljem tekstu "JP PTT Crne Gore").

Telekom Crne Gore je nakon stalne transformacije postao pravni sljedbenik JP PTT Crne Gore. Nakon privatizacije, sprovedene kroz proces masovne vančeske privatizacije, 48,8% vlasništvo Društva pripalo je privatnim investitorima (privatizacijskim fondovima i građanima), a 51% državni odnosno Vladi Republike Crne Gore.

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, dana 6. novembra 2002. godine izvršena je preregistracija Društva kod Centralnog registra Privrednog Suda u Podgorici pod registračkim brojem 4-0000618/001.

Osnovna djelatnost Društva su održavanje i eksploatacija telekomunikacionog sistema na području Republike Crne Gore, razvoj telekomunikacionih tehnologija i obezbjeđivanje telekomunikacionih usluga korisnicima.

Društvo ima ekskluzivno pravo u Republici Crnoj Gori u pružanju usluga fiksne telefonije i obezbjeđivanju lokalnih, nacionalnih i međunarodnih telefonskih usluga kao i pružanju širokog spektra ostalih telekomunikacionih usluga, uključujući centranje mreža, mreže podataka, telex i telegrafске usluge. U skladu sa Zakonom o telekomunikacijama Republike Crne Gore, ekskluzivno pravo u pružanju usluga fiksne telefonije traje do 31. decembra 2003. godine, od kada je predviđeno njegovo zvanično ukidanje.

U ostale djelatnosti Društva spadaju su i usluge prenosa radio-televizijskih programa na teritoriji Republike Crne Gore, za čije emitovanje je bila zadužena radna jedinica Radio difuzni centar. Kao što je detaljnije objašnjeno u napomeni 33, u skladu sa propisima Republike Crne Gore, 1. decembra 2003. godine izvršeno je osnivanje Društva za prenos i emitovanje radio-difuznih signala Radio difuzni centar d.o.o., Podgorica ("RDC"). Osnivački ulog Društva u RDC je 100%.

Sjedište Društva je u Podgorici, Braće Zlatičanina 2. Na dan 31. decembra 2003. godine, Društvo je imalo 1.173 zaposlenih (31. decembra 2002. godine 1.348 zaposlenih).

2. OSNOVE ZA SASLAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

2.1. Osnove za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izvještaja

Društvo vodi svoje računovodstvene evidencije i sastavlja finansijske izvještaje u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Crne Gore ("Službeni list RCG", br. 6/2002) i na osnovu Odluke o neposrednoj primjeni Međunarodnih računovodstvenih standarda u Republici Crnoj Gori ("Sl. list RCG", br. 69/2002). Ovi propisi uvažavaju prvu primjenu Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja (MSF) za finansijske izvještaje koji obuhvataju period koji počinje sa 1. januarom 2003. godine.

Obzirom da je Društvo u obavezi da Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici dostavi finansijske izvještaje bez uključuju povezanih pravnih lica, svi finansijski izvještaji uključuju samo potraživanja, obaveze, rezultate poslovanja, primjene na kapitalu i ugovane tokove Društva. Društvo će naknadno sastaviti konsolidovane finansijske izvještaje sa društvenim Monet d.o.o., Podgorica i Radio difuzni centar d.o.o., Podgorica.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembar 2003. godine

**2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU
FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA (Nastavak)**

2.2. Upreredni podaci

Finansijski izvještaji Društva za 2002. godinu sastavljeni su uz primjenu propisa o računovodstvu koji su nađignili primjenu 14 relevantnih Međunarodnih računovodstvenih standarda ("MRS"), za finansijske izvještaje koji obuhvaćaju period koji počinje sa 1. januarom 2002. godine, i to:

- MRS 1* - Prezentacija računovodstvenih iskaza;
- MRS 2* - Zalihe;
- MRS 7* - Izvještaj o povezanim tokovima;
- MRS 8* - Neto dobitak ili gubitak za određeni period, značajne greške i promjene u računovodstvenim politikama;
- MRS 10* - Potencijalne obaveze i događaji koji nastaju nakon datuma bilansa stanja;
- MRS 11* - Ugovori o izgradnji;
- MRS 12* - Porez na dobit;
- MRS 13* - Podaci koji iskazuju efekte promjene cijena;
- MRS 16* - Nekretnine, postrojenja i oprema (Osnovna sredstva);
- MRS 17* - Ugovor o lizingu;
- MRS 18* - Prihodi;
- MRS 21* - Troškovi uzajamnosti;
- MRS 24* - Objave uzajamnosti o povezanim subjektima;
- MRS 25* - Investicije (zamišljeni sa *MRS 39 i 40*) – Računovodstvo ulaganja (investicije);
- MRS 28* - Računovodstvo investicija u povezanim pravicima dioničnika;
- MRS 30* - Objelodanjenosti u računovodstvenim izvještajima banaka i sličnih finansijskih institucija;
- MRS 31* - Finansijsko izvještavanje o odučju u zajedničkim ulaganjima;
- MRS 38* - Neimaterijalna imovina.

Društvo je u skladu sa Odlukom o neposrednoj primjeni Međunarodnih računovodstvenih standarda (Sl. list RCG br. 69/2002) izvršilo korektivna knjiženja i dodatno primijenilo preostale Međunarodne računovodstvene standarde počevši od 1. januara 2002. godine. Efekti korekcija zbog prelaska na primjenu MRS su prvi put prikazani su u napomeni 5. Takođe, Društvo je u 2003. godini primijenilo računovodstvenu politiku priznavanja prihoda od međunarodnog saobraćaja ostvarenog preko Zajednice IPTT i Preduzeća za telekomunikacije Telekom Srbija A.D., Beograd ("Telekom Srbije"). Efekti korekcija promjene računovodstvene politike prikazani su u napomeni 4.

2.3. Korišćenje procjenjivanja

Prezentacija finansijskih izvještaja zahtijeva od rukovodstva korišćenje najboljih mogućih procjena i razumnih pretpostavki, koje imaju efekta na prezentirane vrijednosti sredstava i obaveza i objelodanjenosti potencijalnih potraživanja i obaveza na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, kao i prihoda i rashoda u toku izvještajnog perioda. Ove procjene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, a budući stvarni rezultati mogu da se razlikuju od procijenjenih iznosa.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembar 2003. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

3.1. Prihodi

Prihodi od prodaje se iskazuju po fakturnoj vrijednosti, umanjenoj za popuste i porez na promet, odnosno porez na dodatu vrijednost. Prihodi se evidentiraju u trenutku pružanja usluge.

3.1.1 Prihodi od telekomunikacionih usluga

a) Odlazni domaći i međunarodni pozivi

Prihodi od odlaznih domaćih (Srbija i Crna Gora) i međunarodnih poziva se naplaćuju od korisnika Telekoma Crne Gore i evidentiraju po fakturnoj vrijednosti umanjenoj za popuste i porez na promet, odnosno porez na dodatu vrijednost u trenutku pružanja usluge.

b) Telekomunikaciona pretplata

Telekomunikaciona pretplata predstavlja ugovor za korišćenje telefonskih linija. Pretplata se korisnicima fakturiše mjesečno, bez obzira na njihovo korišćenje mreže. Telekomunikaciona pretplata uključuje i pretplatu Radio Televizije Crne Gore (u daljnjem tekstu "RTV CG") koju Telekom Crne Gore naplaćuje u ime RTV CG. Iznosi fakturisani u ime RTV CG nisu uključeni u prihode Društva. Rizik naplate potraživanja po osnovu pretplate snosi RTV CG.

c) Mjesečna pretplata po osnovu radio i TV difuzije

Prihodi od mjesečne pretplate po osnovu radio i TV difuzije uključuju navedene prihode za period od 1. januara do 30. novembra 2003. godine koje je Telekom Crne Gore u ime sopstvene poslovne jedinice RDC fakturisao i naplaćivao od korisnika radio i TV difuzije. Od 1. decembra 2003. godine, odnosno osnivanja RDC-a kao posebnog pravnog lica, prihodi po navedenom osnovu se fakturišu u ime RDC-a od strane Telekoma Crne Gore, ali se ne uključuju u prihode Društva. Rizik naplate potraživanja po osnovu mjesečne pretplate za radio i TV difuziju od 1. decembra 2003. godine snosi RDC.

d) Ostali prihodi od telekomunikacionih usluga

Ostali prihodi obuhvataju uglavnom prihode od ostalih usluga kao što su iznajmljivanje telefonskih kapaciteta - vodova, listing poziva, usluge govorne pošte, telegrama i drugo. Navedeni prihodi evidentiraju se u periodu u kome su nastali. Iznosi fakturisani za nove priključke korisnika se evidentiraju u periodu u kome je korisnik priključen.

3.1.2 Prihodi i rashodi po osnovu međunarodnih dolaznih i odlaznih poziva

Prihodi i rashodi po osnovu međunarodnih dolaznih i odlaznih poziva uključuju prihode i rashode po osnovu ostvarenog međunarodnog saobraćaja preko Zajednice jugoslovenskih pošta, telegrafa i telefona ("Zajednica JPTT"), preko Telekoma Srbije, kao i prihode i rashode po osnovu direktnog međunarodnog saobraćaja i obračuna.

a) Prihodi i rashodi po osnovu međunarodnog saobraćaja ostvarenog preko Zajednice JPTT

Prihodi i rashodi po osnovu međunarodnog saobraćaja ostvarenog preko Zajednice JPTT se odnose na prihode od dolaznog međunarodnog saobraćaja ostvarenog prije 1. jula 2002. godine do kada je cjelokupan međunarodni telefonski saobraćaj usmjeren preko Zajednice JPTT, koja je istovremeno višila uloženi prihodi i rashodi po osnovu ostvarenog dolaznog, odnosno odlaznog međunarodnog telefonskog saobraćaja, prema ugovorima utvrdjenim procentima za sve članice Zajednice JPTT (preduzeća za telekomunikacione usluge iz republika bivše SFRJ).

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2003. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.1. Prihodi (nastavak)

3.1.2 Prihodi i rashodi po osnovu međunarodnih dolaznih i odlaznih poziva (nastavak)

a) *Prihodi i rashodi po osnovu međunarodnog saobraćaja ostvarenog preko Zajednice JPPT (nastavak)*

Na osnovu Sporazuma o raspodjeli zajedničkog deviznog salda po osnovu obavijenog međunarodnog telefonskog saobraćaja od 2. aprila 1998. godine, zaključenog između Zajednice JPPT, Telekoma Srbije i JP PTT Crne Gore, JP PTT Crne Gore je za period od 1. juna 1997. do 31. decembra 1998. godine pripala je 6,91% ukupno ostvarenih prihoda i rashoda od međunarodnog telefonskog saobraćaja (do 1. juna 1997. godine: 3,24%). Navedeni procenti učešća Društva, kao pravnog sljedbenika JP PTT Crne Gore, u ukupnim prihodima i rashodima od međunarodnog saobraćaja zadržani je do 30. juna 2002. godine.

U prethodnim periodima prihodi i rashodi po osnovu međunarodnog saobraćaja ostvarenog preko Zajednice JPPT evidentirani su primjenom prethodno navedenih procenta učešća u ukupnim prihodima i rashodima od međunarodnog saobraćaja. Korekcije prihoda i rashoda ranijih obračunskih perioda, izvršene na osnovu usaglašavanja potraživanja i obaveza sa Zajednicom JPPT prikazani su u napomeni 4.

b) *Prihodi i rashodi po osnovu međunarodnog saobraćaja ostvarenog preko Telekoma Srbije*

Prihodi i rashodi po osnovu međunarodnog saobraćaja ostvarenog preko Telekoma Srbije u periodu od 1. januara do 31. decembra 2003. godine uključuju prihode i rashode od ostvarenog dolaznog, odnosno odlaznog međunarodnog saobraćaja, evidentiranih po faktornoj vrijednosti u periodu u kom su nastali. Navedeni prihodi i rashodi ranijih obračunskih perioda evidentirani su na osnovu procjene rukovodstva Telekoma Crne Gore. Korekcije prihoda i rashoda ranijih obračunskih perioda, izvršene na osnovu usaglašavanja potraživanja i obaveza sa Telekomom Srbije, prikazane je u napomeni 4.

c) *Prihodi i rashodi po osnovu direktnog međunarodnog saobraćaja i obračuna*

Prihodi i rashodi po osnovu direktnog međunarodnog saobraćaja i obračuna odnose se na prihode i rashode od međunarodnih dolaznih, odnosno odlaznih poziva ostvarenih sa zemljama sa kojima je Društvo uspostavilo direktan obračun međunarodnog telefonskog saobraćaja. Dio ostvarenih prihoda odnosno rashoda po navedenom osnovu, evidentiran je na osnovu procjene izvršene u skladu sa intencijama obračunima ostvarenog saobraćaja.

3.1.3 Prihodi i rashodi interkonekcije

Prihodi interkonekcije obuhvataju prihode po osnovu ostvarenog dolaznog telefonskog saobraćaja mobilnih operatera (povezano pravno lice - Monet d.o.o., Podgorica i ProMente GSM d.o.o., Podgorica) i Telekoma Srbije koji Lauzina preko ili se završio u Telekomu Crne Gore.

Rashodi interkonekcije obuhvataju rashode po osnovu ostvarenog odlaznog telefonskog saobraćaja koji je iz Telekoma Crne Gore upućen mobilnim operaterima i Telekomu Srbije za teritoriju Republike Srbije.

Prihodi i rashodi interkonekcije sa Telekomom Srbije evidentirani su na osnovu procjene izvršene u skladu sa intencijama obračunima ostvarenog saobraćaja i odnose se na period od 1. avgusta 2003. do 31. decembra 2003. godine. Do 1. avgusta 2003. godine nije bilo usaglašavanja saobraćaja pristiglog ili upućenog prema Telekomu Srbije ili operaterima mobilne telefonije u Srbiji (preko mreže Telekoma Srbije) jer nije postojelo Ugovor o međupovezivanju (napomena 37 ii). U skladu sa navedenim, prihodi i rashodi interkonekcije sa Telekomom Srbije nastali do navedenog dana nisu prikazani u finansijskim izvještajima Društva.

NAPOMENE IZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2003. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.2. Troškovi tekućeg održavanja i opravila

Troškovi tekućeg održavanja i oporavi osnovnih sredstava iskazani su u bilansu uspjeha u stvarno nastalom iznosu.

3.3. Prihodi / rashodi od kamata i drugi troškovi pozajmljivanja

Prihodi i rashodi po osnovu kamata i drugi troškovi pozajmljivanja kojiže se u korist i na teret obdružinskog perioda na koji se odnose.

3.4. Prihodi od učešća u dobiti povezanih pravnih lica

Priljubene dividende od povezanih pravnih lica evidentiraju se u bilansu uspjeha u okviru finansijskih prihoda u objavljenom iznosu, umanjene za potez po odbitku od 15%.

3.5. Pozitivne i negativne kursne razlike

Sva sredstva i obaveze u stranim sredstvima plaćaju su preračunati u EUR primjenom zvaničnih deviznih kurseva važećih na dan bilansa stanja.

Poslovne promjene u stranim sredstvima plaćaju tokom godine preračunavaju se u EUR po zvaničnim deviznim kursovima važećim na dan poslovne promjene.

Pozitivne i negativne kursne razlike koje nastaju preračunom sredstava i obaveza iskazanih u stranim sredstvima plaćaju i preračunom transakcija u toku godine kojiže se u korist ili na teret bilansa uspjeha.

3.6. Nematerijalna ulaganja

Nematerijalna ulaganja na dan 31. decembra 2003. godine iskazana su po procijenjenoj vrijednosti utvrđenoj, za stanje na dan 31. decembra 2002. godine, od strane nezavisnih ovlaštenih procjenitelja i umanjena za ispravku vrijednosti. Procjena vrijednosti nematerijalnih ulaganja je izvršena metodom tržišne vrijednosti, uzimajući u obzir preostali vijek korisnog trajanja nematerijalnih ulaganja pri čemu je neto sadašnja vrijednost nematerijalnih ulaganja na dan procjene prihvaćena od strane nezavisnih procjenitelja kao pravičan (fair) vrijednost tih ulaganja.

Nematerijalna ulaganja nabavljena od 1. januara 2003. godine iskazana su po nabavnoj vrijednosti.

Na dan bilansa stanja nematerijalna ulaganja se sastoje od telekomunikacione licence, ostalih licenci i implementiranih softvera.

Telekomunikaciona licenca odnosi se na posebnu licencu za obavljanje javnih fiksnih telekomunikacionih usluga, izdatu od strane Agencije za telekomunikacije Republike Crne Gore na period od 25 godina, počevši od 1. januara 2002. godine.

Licenca za obavljanje javnih fiksnih telekomunikacionih usluga se amortizuje razumnojerno tokom vijeka korišćenja licence. Upravoštvo Društva smatra da pretpostavka obnavljanja koja je definisana u skladu sa MRS 38 - Nematerijalna ulaganja, da ekonomski vijek korišćenja nematerijalnih ulaganja ne treba da bude duži od 20 godina je neodrživa, zbog kombinacije činjenica da je period na koji je odobrena licenca 25 godina i da će ograničeni resursi koji su dodijeljeni Telekomu Crne Gore ovom licencom biti i dalje potrebni za obavljanje svoje osnovne poslovne aktivnosti i nakon 20 godina.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2003. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.7. Osnovna sredstva

Osnovna sredstva su prvi put procijenjena sa stanjem na dan 31. decembra 2000. godine od strane ovlaštenih lokalnih procjenitelja. Procjena je izvršena na osnovu prethodna istorijske vrijednosti jugoslavenskog dinara u DEM u skladu sa vrijednosno deviznog kursa u godini nabavke sredstva bez uporedenja sa odgovarajućim tržišnim vrijednostima osnovnih sredstava koja su bila predmet procjene vrijednosti. U 2000. godini u skladu sa tada važećim računovodstvenim standardima i ostalim propisima koji su se primjenjivali u Republici Crnoj Gori, neto efekat procjene vrijednosti osnovnih sredstava knjižen je kao povećanje osnovnih sredstava i akcijskog kapitala za iznos od DEM 11,314.515 odnosno EUR 56,949.998.

U skladu sa MSFI 1 – Prva primjena novih međunarodnih standarda za finansijsko izvještavanje Društvo je izvršilo korekciju revalorizacionih rezervi i akcijskog kapitala za prethodno izvršenu procjenu (napomene 5 i 16).

Osnovna sredstva na dan 31. decembra 2003. godine iskazana su po procijenjenoj vrijednosti utvrđenoj sa stanjem na dan 31. decembra 2002. godine, od strane nezavisnih ovlaštenih procjenitelja i umanjena za ispravku vrijednosti. Procjena osnovnih sredstava je izvršena metodom tržišne vrijednosti, uzimajući u obzir preostali vijek korisnog trajanja sredstava. Negativni efekti procjene vrijednosti osnovnih sredstava knjiženi su na teret revalorizacionih rezervi do iznosa revalorizacionih rezervi utvrdjenih prethodnom procjenom, dok je preostali dio negativnih efekata knjižen na teret prethodnog gubitka. Pozitivni efekti procjene osnovnih sredstava knjiženi su u korist revalorizacionih rezervi.

Osnovna sredstva nabavljena od 1. januara 2003. godine iskazana su po nabavnoj vrijednosti.

Nabavke osnovnih sredstava tokom godine evidentiraju se po nabavnoj vrijednosti. Nabavnu vrijednost čini vrijednost po fakturi dobavljača, uvećana za sve troškove dovođenja sredstva u stanje funkcionalne pripravnosti.

Pod osnovnim sredstvima smatraju se ona sredstva čiji je očekivani korisni vijek upotrebe duži od jedne godine.

Dobici ili gubici koji se javljaju pri likvidaciji ili prodaji osnovnih sredstava, iskazuju se u bilansu uspjeha kao dio ostalih poslovnih prihoda ili ostalih poslovnih rashoda.

Ulaganja koja povećavaju korisni vijek trajanja osnovnih sredstava iskazuju se kao dio te imovine, dok ulaganja u održavanje i popravke koja ne produžavaju korisni vijek trajanja, terete troškove tekućeg perioda.

3.8. Amortizacija

3.8.1 Amortizacija nematerijalnih ulaganja

Amortizacija nematerijalnih ulaganja obračunava se primjenom proporcionalnog metoda u cilju otpisa imovine u toku njenog procijenjenog korisnog vijeka upotrebe. Procijenjeni korisni vijek upotrebe softvera koji je služio kao osnova za obračun amortizacije 2003. godine kretao se od 1 do 5 godina (za 2002. godinu 5 godina od datuma nabavke).

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembar 2003. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.8. Amortizacija (nastavak)

11 Amortizacija nematerijalnih ulaganja (nastavak)

Korisni vijek upotrebe nematerijalnih ulaganja nabavljenih u toku godine utvrđuje se u skladu sa ugovorom o korišćenju tih ulaganja. Ukoliko se ugovorom o korišćenju nematerijalnih ulaganja ne precizira period korišćenja, korisni vijek upotrebe se procjenjuje na 5 godina. Primijenjene stope su sljedeće:

<u>Nematerijalna ulaganja</u>	<u>Korisni vijek (godina)</u>	<u>Stopa (%)</u>	<u>Stopa koja se priznaje u poreskom bilansu (%)</u>
Licenca za telekomunikaciju	25,0	4,0	4,0
Kupljeni softveri	5,0	20,0	30,0

U skladu sa članom 13. stav 6. Zakona o porezu na dobit pravnih lica (Sl. list RCG br. 65/2001) amortizacija nematerijalnih ulaganja za poreske svrhe obračunava se primjenom proporcionalnog metoda.

12 Amortizacija osnovnih sredstava

Amortizacija osnovnih sredstava se obračunava na malavnu odnosno procijenjenu vrijednost na početku godine kao i na osnovna sredstva stavljena u upotrebu tokom godine, primjenom proporcionalnog metoda.

Procijenjeni korisni vijek upotrebe pojedinih grupa osnovnih sredstava, koji je služio kao osnova za obračun amortizacije i primijenjene stope su sljedeće:

<u>Glavne grupe osnovnih sredstava</u>	<u>2003. Procijenjeni korisni vijek (godina)</u>	<u>2002. Korisni vijek (godina)</u>	<u>Stopa koja se priznaje u poreskom bilansu (%)</u>
Gradjevinski objekti	15,0 – 55,0	40,0	5,0
Mjesne mreže	2,0 – 25,0	20,0	20,0
Prenosni sistemi i oprema za prienos	2,0 – 25,0	20,0	20,0
Telefonska centrala sa pripadajućom opremom	1,0 – 15,0	10,0	20,0
Antenski stubovi	20,0	20,0	20,0
Računari i računarska oprema	1,0 – 5,0	5,0	30,0
Terenska i putnička vozila	4,0 – 10,0	6,5	15,0
Specijalni, električni i ostali alati	2,0 – 10,0	20,0	20,0
Kancelarijski namještaj	2,0 – 8,0	8,0	20,0

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2003. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.8. Amortizacija (nastavak)

iii / Amortizacija osnovnih sredstava (nastavak)

Koristi vijek upotrebe pojedinih grupa osnovnih sredstava nabavljenih od 1. januara 2003. godine, koji je služin kao osnova za obračun amortizacije i primijenjene stope su sljedeće:

Glavne grupe osnovnih sredstava	Koristi vijek (godina)	Stopa (%)
Gradjevinski objekti	40,00	2,50
Mjesne tureže	20,00	5,00
Prenosni sistemi i oprema za prenos	20,00	5,00
Telefonska centrala sa pripadajućom opremom	9,10	11,00
Antenski stubovi	10,00	10,00
Računari i računarska oprema	4,00	25,00
Terenska i putnička vozila	6,45	15,50
Specijalni, električni i ostali alati	5,00	20,00
Kancelarijski namještaj	8,00	12,50

U skladu sa članom 13. stav 6. Zakona o porezu na dobit pravnih lica (Sl. list RCG br. 65/2001) amortizacija građevinskih objekata za poreske svrhe obračunava se primjenom proporcionalnog metoda, a za sva ostala osnovna sredstva deprecijalnog metoda.

3.9. Dugoročni finansijski plasmani namijenjeni prodaji

Dugoročni finansijski plasmani namijenjeni prodaji sastoje se od učešća u kapitalu povezanih pravnih lica, pridruženih društva, poslovnih banaka i drugih pravnih lica. Dugoročni finansijski plasmani iskazani su po prvobitnoj vrijednosti ulaganja ili po tržišnoj vrijednosti, zavise od toga koja je niža. Tržišna vrijednost dugoročnih finansijskih plasmana utvrđuje se na finansijskoj berzi, odnosno ako ona nije raspoloživa po procjeni rukovodstva Telekomu Crne Gore o naknadnoj vrijednosti.

a) Učešća u kapitalu povezanih pravnih lica

Povezana pravna lica predstavljaju ona privredna društva u kojima Telekom Crne Gore ima udio u vlasništvu iznad 50% ili više od polovine prava glasova ili pravo upravljanja finansijskim odnosno poslovnim politikom društva. Učešća u kapitalu povezanih pravnih lica iskazana su po prvobitnoj vrijednosti ulaganja.

b) Učešća u kapitalu pridruženih privrednih društava

Pridružena privredna društva predstavljaju ona društva u kojima Telekom Crne Gore ima udio u vlasništvu između 20% i 50% ili u kojima ima značajan uticaj, ali koja nisu pod njegovom kontrolom.

Ukoliko iznos gubitka u pridruženom društvu prevaziđe ulog, Telekom Crne Gore ne evidentira iznos gubitka iznad uloga, ukoliko nije stvorilo obaveze ili izvršilo plaćanja u ime pridruženog društva.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2003. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.10. Zalihe

Zalihe se evidentiraju po nižoj od nabavne vrijednosti i neto prodajne vrijednosti.

Neto prodajna vrijednost je cijena po kojoj zalihe mogu biti prodane u normalnim uslovima poslovanja nakon umanjenja cijene za troškove prodaje.

U određenoj ostavili nastoda viši se ispravka vrijednosti zaliha u slučajevima kada se ocijeni da je potrebna svesti vrijednost zaliha na njihovu neto ostvarivu prodajnu vrijednost. Oštećene zalihe i zalihe koje po kvalitetu ne odgovaraju standardima se otpisuju.

3.11. Ispravka vrijednosti potraživanja po osnovu prodaje

Ispravka vrijednosti potraživanja po osnovu prodaje viši se na osnovu procjenjivanja naplativost od strane rukovodstva Društva a na osnovu istorijsata naplate potraživanja od komitenata.

3.12. Krediti od banaka i dobavljača

Krediti od banaka i dobavljača se prvobitno prikazuju u iznosima primljenih sredstava (nominalnoj vrijednosti), a nakon toga, se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti uz primjenu ugovorne kamatne stope.

Troškovi finansiranja prihvaćanja kredita nisu uključeni u iznos po kome se krediti prvobitno prikazuju kako se to zahtijeva po MRS 39 "Finansijski instrumenti: Priznavanje i vrijednovanje" jer po procjeni rukovodstva Društva troškovi ili transakcija nemaju materijalno značajnog efekta na finansijske izvještaje posmatrane u cjelini.

3.13. Subvencije Vlade Republike Crne Gore za kupovinu osnovnih sredstava

Subvencije Vlade Republike Crne Gore, izvršene u ranijih godinama, su utvrđene po realnoj vrijednosti gde je postojala razumna sigurnost da će subvencija biti primljena i da će Društvo poštovati sve uslove subvencije. Subvencije Vlade Republike Crne Gore koje se odnose na nabavku osnovnih sredstava su knjžene u kapital akcijskog kapitala. Amortizacija osnovnih sredstava koja su nabavljena iz subvencija se evidentirala u bilansu uspjeha tokom procijenjenog ekonomskog vijeka trajanja. Rukovodstvo smatra da efekti primjene MRS 20 – "Računovodstveno obuhvatanje državnih dodjeljivanja i objelodanjivanje državne pomoći" nisu od materijalnog značaja na finansijske izvještaje Društva za 2003. godinu posmatrane u cjelini.

3.14. Revalorizacione rezerve

Revalorizacione rezerve su formirane po osnovu efekata revalorizacije odnorno efekata izvršene procjene vrijednosti osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja koju je Društvo izvršilo u skladu sa metodom računovodstvenog obuhvatanja i iskazivanja njihove vrijednosti, koji je dozvoljeni računovodstveni tretman po MRS 16 "Osnovna sredstva (nekretnine, postrojenja i oprema)".

3.15. Rezervisanja

Rezervisanja se priznaju i više kada Društvo ima zakonsku ili ugovornu obavezu kao rezultat prošlih događaja i kada je vjerovatno da će odliv resursa koji stvaraju ekonomske dobiti biti potreban kada se izmiri obaveza i kada se može pouzdano procijeniti iznos obaveze. Društvo je po prvi put primijenilo MRS 19 – "Nakupe zaposlenima" i izvršilo rezervisanja po osnovu jubilarnih nagrada, otpremnina i planiranog povremenog odlaska radnika u penziju. Pomenuta rezervisanja obrađivata su od strane nezavisnog ovlaštenog aktuar i knjžena na teret predviđenog gubitka u skladu sa MSFI 1 – "Prvi primjena međunarodnih standarda za finansijsko izvještavanje" (napomena 5).

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2003. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.16. Beneficije za zaposlene

U skladu sa propisima koji se primjenjuju u Republici Crnoj Gori, Društvo je u obavezi da plaća doprinose državnim fondovima kojima se obezbjeđuje socijalna sigurnost zaposlenih. Ove obaveze uključuju doprinose za zaposlene na teret poslodavca u iznosima obračunatim po stopama propisanim relevantnim zakonskim propisima. Društvo je, takođe, obavezno da od bruto plata zaposlenih oduzme doprinose i da ih, u ime zaposlenih, uplati tim fondovima. Doprinosi na teret poslodavca i doprinosi na teret zaposlenog se knjize na teret rashoda perioda na koji se odnose (napomena 27 i 28).

Obaveze po osnovu otpremnina i jubilarnih nagrada

Društvo je po pojedinačnom kolektivnom ugovoru o radu u obavezi da isplati otpremnine u iznosu od 10 minimalnih mjesečnih zarada ostvarenih u Društvu i između 3 i 9 minimalnih mjesečnih zarada po osnovu jubilarnih nagrada. Broj minimalnih mjesečnih zarada po osnovu jubilarnih nagrada u zavisnosti od god na radnog staža zaposlenih prikazan je u sljedećoj tabeli:

Godine radnog staža	Broj osnovnih cijena rada
10	3
20	5
30	7
34 (žene)	9
39 (muškarci)	9

Dugoročne obaveze po osnovu jubilarnih nagrada i otpremnina za odlazak u penziju nakon ispunjavanja uslova, kao i po osnovu planiranog prijevremenog odlaska u penziju, iskazane su po sadašnjoj vrijednosti očekivanih budućih isplata zaposlenima (napomena 3.15.).

3.17. Porezi i doprinosi

i/ Porez na dobit - tekući porez

Porez na dobit se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. list RCG", br. 65/01) po progresivnim stopama od 15% do 20% i to:

- na oporezivu dobit do EUR 100.000 primjenjuje se stopa od 15%; i
- na oporezivu dobit iznad EUR 100.000 primjenjuje se stopa od 20%.

Oporezivu dobit se utvrđuje na osnovu dobiti Društva iskazane u bilansu uspjeha uz usklađivanje prihoda i rashoda po odredbama Zakona o porezu na dobit pravnih lica (članova 8 i 9 za usklađivanje prihoda i članova 10 do 20 za usklađivanje rashoda). Končan iznos obaveze po osnovu poreza na dobit utvrđuje se primjenom gore navedenih propisanih stopa na poresku osnovicu utvrđenu u poreskom bilansu.

Poreski propisi Republike Crne Gore ne predviđaju da se poreski gubici iz tekućeg perioda mogu koristiti kao osnova za povraćaj poreza plaćenog u prethodnim periodima. Međutim, gubici iz tekućeg perioda iskazani u poreskom bilansu mogu se koristiti za umanjenje poreske osnovice budućih obračunskih perioda, ali ne duže od pet godina.

ii/ Porez na dobit - odložena poreska sredstva / obaveze

Poreski efekti koji se odnose na privremene razlike između osnovice po kojoj se pojedina sredstva i obaveze priznaju u poreskom bilansu i iznosa po kojima su ta sredstva i obaveze iskazane u finansijskim izvještajima sastavljenim i prikazanim u skladu sa MSFI, iskazani su kao odložena poreska sredstva ili odložene poreske obaveze. Usaglašavanje obračunatog poreza na dobit i poreske obaveze obračunate u poreskom bilansu prikazano je u napomeni 30.

Odložena poreska sredstva / obaveze se obračunavaju po poreskim stopama za koje se očekuje da će biti u primjeni u periodu kada se sredstvo realizuje ili obaveza izmiruje.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembar 2003. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.17. Porezi i doprinosi (nastavak)

III Porezi, doprinosi i druge dažbine koje ne zavise od rezultata poslovanja

Porezi, doprinosi i druge dažbine koji ne zavise od rezultata poslovanja uključuju poreze na imovina i druge poreze, naknade i doprinose koji se plaćaju prema raznim republičkim i lokalnim poreskim propisima. Ovi porezi i doprinosi su prikazani u bilansu uspjeha u okviru ostalih poslovnih rashoda.

3.18. Pravična (fer) vrijednost

Poslovna politika Društva je da objelodani informacije o pravičnoj vrijednosti aktive i pasive za koju postoje značajne tržišne informacije i kada se pravična vrijednost značajno razlikuje od knjigovodstvene vrijednosti. Ne postoji dovoljno tržišnog iskustva, kao ni stabilnosti i likvidnosti kod kupovine i prodaje potraživanja i ostale finansijske aktive i pasive, pošto značajne tržišne informacije nisu u svakom trenutku raspoložive. Stoga, pravična vrijednost nije moguće pouzdano utvrditi u odsustvu aktivnog tržišta. Rukovodstvo Društva vrši procjenu rizika i u slučajevima kada se ocijeni da vrijednost po kojoj se imovina vodi u poslovnim knjigama neće biti realizovana, vrši ispravku vrijednosti. Po mišljenju rukovodstva Društva, iznosi u ovim finansijskim izvještajima odražavaju vrijednost koja je u datim okolnostima najvjerodostojnija i najkonkretnija za potrebe izvještavanja.

4. EFEKTI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I KOREKCIJA GREŠKE

Korekcije početnog stanja odnose se na promjenu računovodstvene politike priznavanja prihoda i nastanka rashoda po osnovu međunarodnog saobraćaja ostvarenog preko Zajednice JPTT i Telekoma Srbije, kao i na korekciju greške vezane za naknadno utvrdene viškove osnovnih sredstava. Korekcije početnih stanja na akumuliranom godišku su sljedeće:

Usaglašavanje potraživanja i obaveza sa Zajednicom JPTT (napomena 3.1.2 a))	1,272.938
Usaglašavanje potraživanja i obaveza sa Telekomom Srbije (napomena 3.1.2 b))	(861.736)
Viškovi osnovnih sredstava identifikovanih procjenom vrijednosti ovlašćenog procjenitelja (napomena 7)	1,695.740
Ostale korekcije	162.689
	<u>2,269.631</u>

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembar 2003. godine

5. EFEKTI PRIMJENE MSFI 1

Kao što je navedeno u napomeni 2.2. uz finansijske izvještaje Društvo je u skladu sa Odlukom o neposrednoj primjeni Međunarodnih računovodstvenih standarda (Sl. list RCG br. 69/2002) izvršilo korektivna korigiranja i dodatno primjenilo preostale Međunarodne računovodstvene standarde počevši od 1. januara 2003. godine. Efekti korekcija zbog primjene MSFI 1 su sljedeći:

	(Iznosi u EUR)			
	Aktivni kapital	Revalorizacione rezerve	Nerasporede na dobit/ Akumulirani gubitak	Ukupno
Prenos efekata ranije izvršene procjene vrijednosti osnovnih sredstava na dan 31. decembra 2002. godine (napomene 3.7 i 16)	(56,949.998)	56,949.998	-	-
Prenos efekata ranije izvršene procjene nastodovanih osnovnih sredstava	-	(4,763.558)	4,763.558	-
Uklanjanje revalorizacionih rezervi po ranije izvršenoj procjeni osnovnih sredstava	-	(6,508.182)	6,508.182	-
Efekat primjene MRS 19 (napomene 3.15 i 3.16)	-	-	(1,028.723)	(1,028.723)
Pozitivan efekat procjene osnovnih sredstava (napomene 3.7 i 7)	-	10,133.330	-	10,133.330
Negativan efekat procjene osnovnih sredstava (napomene 3.7 i 7)	-	(15,726.382)	(50,322.947)	(96,049.329)
Revalorizacione rezerve nastale izdvajanjem RDC (napomene 33)	-	243.289	-	243.289
Stanje 31. decembra 2003. godine	(56,949.998)	10,328.495	(40,079.930)	(86,701.433)

6. NEIMATERIJALNA ULAGANJA

	(Iznosi u EUR)			
	Licence	Softver	Nematerijalna ulaganja u pripremi	Ukupno
Nabavna vrijednost				
Stanje 1. januara 2003. godine	6,135.503	225.206	-	6,360.709
Povećanja	39.884	892.964	992.196	1,925.044
Prenosi	-	1,050.627	(992.196)	58.431
Effekti procjene vrijednosti	(236.006)	(105.527)	-	(341.533)
Prenos na RDC (napomena 33)	-	(5.490)	-	(5.490)
Stanje 31. decembra 2003. godine	5,939.381	2,057.780	-	7,997.161
Ispravka vrijednosti				
Stanje 1. januara 2003. godine	236.006	93.095	-	329.101
Pisnosi	-	12.432	-	12.432
Effekti procjene vrijednosti	(236.006)	(105.527)	-	(341.533)
Amortizacija	239.317	98.161	-	337.478
Prenos na RDC (napomena 33)	-	(1.438)	-	(1.438)
Stanje 31. decembra 2003. godine	239.317	96.723	-	336.040
Sadašnja vrijednost				
31. decembar 2003. godine	5,700.064	1,961.057	-	7,661.121
31. decembar 2002. godine	5,899.497	132.111	-	6,031.608

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembra 2003. godine

7. OSNOVNA SREDSTVA

(Iznosi u EUR
mil.)

	Zemljiste	Građevinski objekti	Oprema i ostala osnovna sredstva	Investicije u toku	Amortizacija materijalnih imovina	Ukupno
Nalazna vrijednost						
Stanje 1. januara 2003.	2,827,256	274,478,786	70,040,087	8,223,175	1,352,828	358,922,132
Povećanja	48,032	525,013	2,354,152	14,227,643	5,904,884	23,059,724
Prenosi	-	(17,071,013)	33,744,514	(10,576,765)	(6,245,163)	(58,131)
Efekt promjene vrijednosti	3,326,534	(203,665,516)	(74,260,172)	-	-	(275,599,154)
Višakvi (napomena 1)	-	1,618,510	77,230	-	-	1,695,740
Otklonja i raschodovanja	-	(1,227,865)	(2,108,291)	-	-	(3,336,156)
Prihod na IDC (napomena 33)	(1,433,250)	(2,027,583)	(126,666)	(2,223,149)	-	(5,810,639)
Stanje 31. decembra 2003.	<u>3,768,612</u>	<u>51,670,328</u>	<u>29,720,354</u>	<u>9,700,913</u>	<u>3,012,549</u>	<u>98,873,256</u>
Ispisna vrijednost						
Stanje 1. januara 2003.	-	151,215,025	30,480,562	-	-	189,695,587
Prenosi	-	(10,299,437)	10,287,005	-	-	(12,432)
Efekt promjene vrijednosti	-	(140,915,588)	(48,767,567)	-	-	(189,681,155)
Amortizacija	-	1,026,592	2,873,652	-	-	3,900,244
Otklonja i raschodovanja	-	(239,124)	(412,646)	-	-	(651,770)
Prihod na IDC (napomena 33)	-	(229,547)	(14,496)	-	-	(244,043)
Stanje 31. decembra 2003.	-	<u>2,557,921</u>	<u>2,446,510</u>	-	-	<u>5,004,431</u>
Sadašnja vrijednost						
31. decembra 2003. godine	<u>3,768,612</u>	<u>50,112,407</u>	<u>27,274,344</u>	<u>9,700,913</u>	<u>3,012,549</u>	<u>93,868,825</u>
31. decembra 2002. godine	<u>2,827,256</u>	<u>123,263,764</u>	<u>31,559,525</u>	<u>8,223,175</u>	<u>1,352,828</u>	<u>169,226,545</u>

Odlukom Odbora direktora Društva od 12. maja 2004. godine, prihvaćen je izvještaj Centralne komisije o obavljenom popisu imovine i obaveza sa stanjem na dan 31. decembra 2003. godine. Društvo je u skladu sa navedenom Odlukom izvršilo raschodovanje građevinskih objekata (uglavnom mjesne mreže), kao i opreme i ostalih osnovnih sredstava neto sadašnje vrijednosti EUR 98 741, odnosno EUR 1,646,383.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembar 2003. godine

8. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI NAMIJENJENI PRODAJI

	Učešće %	(Iznosi u EUR)	
		2003.	31. decembar 2002.
Učešće u kapitalu poveznih pravnih lica			
- Monet d.o.o., Podgorica	100,00	19,246.491	19,246.938
- Radio-difuzni centar d.o.o., Podgorica	100,00	5,943.937	-
		<u>25,190.428</u>	<u>19,246.938</u>
Učešće u kapitalu pridruženih društava			
- Montenegrocard d.o.o., Podgorica	51,00	83.776	83.776
- Internet Crne Gore d.o.o., Podgorica	25,00	195.991	195.991
- PTT Standard d.o.o., Podgorica	20,00	345.924	345.924
		<u>625.691</u>	<u>625.691</u>
Učešće u kapitalu poslovnih banaka			
- Crnogorska komercijalna banka A.D., Podgorica	17,46	980.239	980.239
- Hipotekarna banka A.D., Podgorica	0,19	19.067	19.062
- BFC Eurobank A.D., Beograd	0,03	10.712	10.712
		<u>1,010.013</u>	<u>1,010.013</u>
Učešće u kapitalu drugih pravnih lica			
- Poštanska štedionica A.D., Beograd	3,75	127.040	127.040
- Montbank d.o.o., Podgorica	5,00	-	47.550
- Lovćen osiguranje A.D., Podgorica	0,39	37.200	37.200
- Bel Pagette d.o.o., Podgorica	25,00	-	18.341
		<u>164.240</u>	<u>230.131</u>
		26,990.372	21,112.793
Minus: Ispravka vrijednosti		<u>(345.924)</u>	<u>(411.815)</u>
		<u>26,644.448</u>	<u>20,700.978</u>

Telekom Crne Gore je osnivač Moneta d.o.o., Podgorica (u daljem tekstu Monet) i jedini vlasnik. Osnovna djelatnost Moneta su javne mobilne telekomunikacija, odnosno prienos govora, podataka, slike i drugih informacija kablovima, emitovanijem, telejima i satelitima, telefonske, telegrafске i teletaks veze i održavanje mreže. Monet je osnovan u julu 2000. godine prienosom telekomunikacione GSM opreme.

9. OSTALA DUGOROČNA POTRAŽIVANJA

Ostala dugoročna potraživanja iskazana u bilansu stanja na dan 31. decembra 2003. godine u iznosu od EUR 2,500.000 predstavljaju dugoročno oročeni depozit kod Crnogorske komercijalne banke A.D., Podgorica. Navedena sredstva su oročena kao obvezljedenje plaćanja po nepozivaj garanciji koju je Crnogorska komercijalna banka AD, Podgorica izdala dobavljaču "Ericsson Nikola Tesla", Zagreb po osnovu Ugovora o kreditu broj BTK/E/YU - 02:204 (napomena 17). Sredstva su oročena u oktobru 2002. godine sa fiksnom godišnjom kamatnom stopom od 7,5% koja se obračunava i plaća kvartalno. Rok za vraćanje oročenog depozita ističe izmirenjem obaveza prema dobavljaču.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembar 2003. godine

10. ZALIHNE(Iznosi u EUR)
31. decembar2003. 2002.

Roba u magacinu

- Telefonski aparati i ostale telefonije
- ISDN telefoni
- Ostale zalihe robe

609.985	660.991
167.858	185.438
<u>27.292</u>	<u>529.237</u>
805.135	1.375.666

Materijal

- Alat i inventar
- Ostale zalihe

109.867	105.373
79.255	5.023
<u>8.424</u>	<u>5.317</u>
197.546	115.713

Minus: Ispravka vrijednosti

<u>(182.996)</u>	-
------------------	---

<u>819.685</u>	<u>1.491.379</u>
----------------	------------------

11. POTRAŽIVANJA IZ POSLOVNE GIDNOSA(Iznosi u EUR)
31. decembar2003. 2002.

a) Potraživanja od kupaca

Potraživanja od kupaca u zemlji po osnovu:

- telekomunikacionih usluga
- telekomunikacionih usluga - međunarodni saobraćaj
- interkonekcije
- zakupa telekomunikacionih vodova

16.194.019	16.165.587
1.923.034	1.855.744
3.978.350	1.276.983
<u>471.860</u>	-
22.567.263	19.298.314

Potraživanja od kupaca u inostranstvu

5.641.055	2.224.110
-----------	-----------

Potraživanja od povezanih pravnih lica (napomena 14 (v))

4.517.458	1.181.224
-----------	-----------

Potraživanja od pridruženih privrednih društava

<u>46.223</u>	<u>80.453</u>
---------------	---------------

<u>32.171.999</u>	<u>22.784.101</u>
-------------------	-------------------

Minus: Ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca u zemlji

- telekomunikacione usluge
- telekomunikacione usluge - međunarodni saobraćaj

(6.075.026)	(5.815.000)
<u>(1.298.364)</u>	-
<u>(7.373.390)</u>	<u>(5.815.000)</u>

<u>24.798.609</u>	<u>16.969.101</u>
-------------------	-------------------

b) Ostala potraživanja

Potraživanja od zaposlenih

68.602	40.570
--------	--------

Potraživanja po osnovu preplaćenih poreza i doprinosa

108.835	51.701
---------	--------

Potraživanja za kamatu

232.811	166.335
---------	---------

<u>410.248</u>	<u>258.606</u>
----------------	----------------

<u>25.208.857</u>	<u>17.227.707</u>
-------------------	-------------------

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembar 2003. godine

12. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

	(Iznosi u EUR)	
	31. decembar	
	2003.	2002.
Vektra d.o.o., Podgorica	261.104	261.104
Centralna banka Crne Gore	199.071	-
Crnogorska komercijalna banka A.D., Podgorica	116.730	522.366
Elektroprivreda Crne Gore A.D., Nikšić	-	511.292
Atlas Mont bratva A.D., Podgorica	-	500.000
Vlada Republike Crne Gore	-	99.075
	576.905	1.893.831
Minus: Ispravka vijeklosti	(261.104)	-
	<u>315.801</u>	<u>1.893.831</u>

Kratkoročni finansijski plasmani kod Centralne banke Crne Gore odnose se na kupovinu državnih zapisa nominalne vrijednosti EUR 200.000 sa stopom prinosa od 6% na godišnjem nivou. Navedeni zapisi dospijevaju na naplatu 22. januara 2004. godine.

13. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI

	(Iznosi u EUR)	
	31. decembar	
	2003.	2002.
Žiro račun u EUR	522.423	756.565
Devizni računi	350.703	475.292
Devizna i blagajna u EUR	19.521	19.502
Ostala novčana sredstva i računi	55.452	-
	<u>948.099</u>	<u>1.251.359</u>

14. UNAPRIJED PLAĆENI TROŠKOVI

	(Iznosi u EUR)	
	31. decembar	
	2003.	2002.
Unaprijed plaćeni troškovi zakupa telekomunikacionih vodova	39.337	-
Unaprijed plaćeni troškovi osiguranja	-	138.590
Unaprijed plaćene usluge obuke kadrova	-	114.424
Unaprijed plaćeni troškovi održavanja	-	50.610
	<u>39.337</u>	<u>303.624</u>

15. OBRACUNATI I NENAPLAĆENI PRIHODI

Obracunati i nenaplaćeni prihodi iskazani u bilansu stanja na dan 31. decembra 2003. godine u iznosu od EUR 302.558 (31. decembra 2002. godine EUR 290.415) odnose se na obračunate prihode od obliznih domaćih i međunarodnih poziva za period od dana posljednjeg fakturiranja (29. decembra) do dana bilansa stanja.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembar 2003. godine

16. KAPITAL

a) Akcijski kapital

	2003.			2002.		
	Broj akcija	%	Vrijednost	Broj akcija	%	Vrijednost
Ukupne i uplaćene akcije						
Vlada Republike Crne Gore	12 083.443	51,12	72.078.946	17.383.310	51,12	103.693.182
Privatizacioni fondovi:						
- "MIL"*	1.496.466	6,33	8.926.569	2.152.875	6,33	12.841.816
- "BURIOFOND"	790.444	3,35	4.715.077	1.295.700	3,81	7.728.980
- "ATLAS MONT"	775.489	3,28	4.625.869	1.010.148	2,97	6.025.634
- "FROND"	638.866	2,70	3.810.900	909.250	2,67	5.423.767
- "MUNETA"	576.542	2,44	3.439.131	743.058	2,19	4.432.415
- "MIG"	359.723	1,52	2.145.784	517.500	1,52	3.086.939
	4.637.530	19,63	27.663.330	6.628.461	19,49	39.539.551
Ostala pravna lica	49.082	0,21	292.779	59.223	0,17	353.271
Fizička lica	6.866.915	29,05	40.961.339	9.933.266	29,22	59.232.427
	23.636.970	100,00	140.996.394	34.004.280	100,00	202.838.431

Nominalna vrijednost jedne akcije iznosi EUR 5,9651.

Akcije Telekoma Crne Gore se kotiraju na NEX Montenegro berzi akcija u Republici Crnoj Gori. Tržišna vrijednost jedne akcije sa stanjem na dan 31. decembra 2003. godine iznosi EUR 0,8600 (31. decembra 2002. godine je EUR 0,6000)

Na dan 31. decembra 2003. godine akcijski kapital fizičkih lica iskazan u iznosu od EUR 40.961.339 uključuje 37.472 upisane a neuplaćene akcije fizičkih lica ukupne vrednosti od EUR 223.026.

Na osnovu Odluke Skupštine akcionara Društva o smanjenju akcionarskog kapitala od 26. decembra 2003. godine poništeno je 10.367.310 običnih akcija, ukupne nominalne vrijednosti EUR 61.842.041. Navedeno smanjenje akcionarskog kapitala odnosi se na pokriće akumuliranog gubitka u iznosu od EUR 4.892.039 i na isključavanje efekata ranije izvršene promjene vrijednosti osnovnih sredstava sa stanjem na dan 31. decembra 2000. godine u iznosu od EUR 56.949.958 (navedene 3.7 i 5). Odlukom o smanjenju akcijskog kapitala Društva nisu promijenjeni postojeći relativni odnosi između akcionara, niti ranije stečena prava akcionara.

b) Ostale rezerve

U skladu sa Statutom Društva, Član 54, Rezervni fond, Društvo može vršiti izdvajanje najmanje 5% od ostvarene dobiti na ime ostalih rezervi sve dok iznos ovih rezervi ne dostigne 10% ukupnog kapitala Društva. U toku 2003. godine, na osnovu odluke rukovodstva Društva nisu izvršena dodatna izdvajanja dobiti u ostale rezerve. Osim toga izvršeno je pokriće prethodnog gubitka iz ostalih rezervi.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembar 2003. godine

17. DUGOROČNE OBAVEZE

(Iznos u EUR)

31. decembar

	Kamatna stopa	Uključeni iznos	2003.	2002.
Dugoročni krediti u zemlji				
- HVB Banka AD, Beograd	beskamatna EURIBOR + 5% godišnje	3.200.000	3.200.000 3.200.000	-
Dugoročni krediti u inostranstvu				
- Ericsson Nikola Tesla, Zagreb	6,10% godišnje	10.181.470	5.610.249	-
- Slovenska izvozna družba d.d., Ljubljana	EURIBOR +1,15% godišnje	747.707	598.166	598.166
- Telekom Italija – Projekt "Har- Kit"	2% godišnje	OSU 1.962.050	397.154 6.605.569	474.630 1.072.796
Ostale dugoročne obaveze u zemlji				
- Investicioni menadj Pošte Crne Gore			-	2.063.101
- Finansiranje Pošte Crne Gore			267.414	397.259
			<u>267.414</u>	<u>2.460.360</u>
			<u>10.072.983</u>	<u>3.533.156</u>
Minus: Tekuće dospjele dugoročnih obaveza (napomena 21)			<u>(4.336.421)</u>	<u>(2.934.990)</u>
			<u>5.736.562</u>	<u>598.166</u>

Dospjele dugoročnih obaveza prikazana je u narednoj tabeli:

	(Iznos u EUR)	
	2003.	2002.
- do jedne godine	4.336.421	2.934.990
- od jedne do dvije godine	4.117.948	149.542
- od dvije do tri godine	1.169.072	149.541
- od tri do četiri godine	149.542	149.541
- od četiri do pet godina	-	149.542
	<u>10.072.983</u>	<u>3.533.156</u>

Dugoročni kredit iskazan na dan 31. decembra 2003. godine u iznosu od EUR 3.200.000 odnosi se na kredit odobren od strane HVB Banke AD, Beograd za izmirenje obaveza po osnovu Ugovora o izgradnji MIPNET mreže (Montenegrin IP service network) zaključenog između Društva i MIP3 Informatički inženjering, Beograd. Otplata kredita se vrši u četiri polugodišnje rate, počevši od jula 2004. godine.

Obaveze po osnovu dugoročnih robnih kredita iskazanih na dan 31. decembra 2003. godine u iznosu od EUR 5.610.249 odnose se na vrijednost isporučene telekomunikacione opreme od inostranog dobavljača "Ericsson Nikola Tesla", Zagreb. U skladu sa zaključenim Ugovorom o nabavi opreme, ukupna vrijednost opreme iznosi EUR 10.181.470. Otplata kredita se vrši u deset tromjesečnih rata, uključujući šestomjesečni gracio period koji je počeo da teče od momenta uplate avansa. Iznos avansa se kreće od 25 do 30% ugovorene nabavke.

NAPOМЕНЕ UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembar 2003. godine

17. DUGOROČNE OBAVEZE (nastavak)

Dugoročni kredit od Slovenske Izvozne družbe d.d., Ljubljana iskazan na dan 31. decembra 2003. godine u iznosu od EUR 598.166 odnosi se na kredit odobren za izmirenje obaveza prema inostranom dobavljaču Iskra Elektrovezve d.d., Kranj za nabavku telekomunikacione opreme. Otplata kredita se vrši u deset jednolikih polugodišnjih rata, počevši od maja 2003. godine.

Dugoročni krediti iskazani na dan 31. decembra 2003. godine u iznosu od EUR 397.154 odnose se na obaveze po osnovu ugovora o izgradnji i održavanju podvodnog optičkog kabla od Krfa do Bora, koji je inicijalno bio zaključen između Hellenic Telecommunications Organization S.A (OTH), Telekom Italija i Zajednice JPFT. Otplata kredita se vrši iz ostvarenih prihoda od međunarodnog saobraćaja i in putem kompenzacije potraživanja od Telekoma Italija. Navedeni kredit odobren je sa rokom dospeća do 30. septembra 2003. godine i godišnjom kamatnom stopom 2%.

Ostale dugoročne obaveze iskazane na dan 31. decembra 2003. godine u iznosu od EUR 267.414 odnose se na preuzete obaveze Društva prema Pošti Crne Gore d.o.o., Podgorica nastale razdvajanjem JP PTT Crne Gore. Inicijalni ugovorom predviđeno je dinamička isplata navedenih preuzetih obaveza u periodu od 1999. do 2003. godine. Preuzete obaveze u periodu od 2004. godine prema Pošti Crne Gore d.o.o., Podgorica prikazane su u napomeni 35.

18. REZERVISANJA

	(Iznosi u EUR)	
	31. decembar 2003.	31. decembar 2002.
Beneficije zaposlenima		
- Jubilarna nagrada	724.745	-
- Otpremnine i prijevremeni odlazak u penziju	303.978	-
	<u>1.028.723</u>	<u>-</u>

Rezervisanja za beneficije zaposlenima izvršena su na osnovu sadašnje vrijednosti očekivanih budućih isplata zaposlenima po osnovu jubilarnih nagrada, otpremnina za odlazak u penziju nakon ispunjavanja uslova, kao i po osnovu planiranog prijevremenog odlaska u penziju.

Sadašnja vrijednost očekivanih budućih isplata za jubilarne nagrade, otpremnine i planirani prijevremeni odlazak u penziju utvđena je od strane nezavisnog ovlaštenog aktera u skladu sa pravilima aktuarske matematike. Tehničke osnove korišćene za obračunavanje sadašnje vrijednosti očekivanih budućih isplata uključuju primjenu:

- a) kumulativnih brojeva, izrađenih na osnovu izadunute vjerovatnoće doživljenja stanovništva Republike Crne Gore iz popisa 1980 - 1982. godine i
- b) godišnje kamatne stope od 9% za diskontovanje očekivanih budućih isplata zaposlenima.

Kretanje na rezervisanjima u toku 2003. godine je prikazano u narednoj tabeli:

	(Iznosi u EUR)
	31. decembar 2003.
Stanje, 1. januara 2003. godine	-
Efekat primjene MRS 19	1.028.723
Rezervisanja u toku godine (napomena 27)	597.219
iskorišćeno u toku godine	<u>(597.219)</u>
Stanje, 31. decembra 2003. godine	<u>1.028.723</u>

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembar 2003. godine

19. ODLOŽENI POREZI

	(Iznosi u EUR)	
	2003.	31. decembar 2002.
Stanje, 1. januar	2,607.226	-
Običnasti odloženi porez u toku godine	(944.187)	2,607.226
Stanje, 31. decembra	<u>1,663.039</u>	<u>2,607.226</u>

20. KRATKOROČNE OBAVEZE IZ POSLOVANJA

	(Iznosi u EUR)	
	2003.	31. decembar 2002.
Obaveze prema dobavljačima u zemlji po osnivu:		
- interkonekcije	3,014.770	1,417.887
- telekomunikacionih usluga - međunarodni saobraćaj	569.314	1,358.568
- Agencija za telekomunikacije Republike Crne Gore	1,560.134	1,006.674
- ostalih obaveza	<u>1,504.243</u>	<u>1,385.194</u>
	6,648.461	5,198.323
Obaveze prema dobavljačima u inostranstvu	1,038.036	1,886.432
Obaveze prema povezanim licima (napomena 14v)	954.636	413.679
Obaveze iz specifičnih poslova prema:		
- RTV-i Crna Gora - mjesečna pretplata	1,279.736	1,222.126
- Republičkom Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja	<u>938.024</u>	<u>1,437.520</u>
	2,217.760	2,659.646
Ostale kratkoročne obaveze	<u>206.628</u>	-
	<u>11,065.521</u>	<u>10,158.080</u>

Obaveze prema Agenciji za telekomunikacije Republike Crne Gore odnose se na obaveze po osnovu dobijene licence za obavljanje javnih fiksnih telekomunikacionih usluga koja obavezuje Dužnika pravo da instalira, održava i koristi u vlasništvu javne centrale za fiksnu telefonsku mrežu. U skladu sa navedenim, Dužnik je u obavezi da plaća iznos od 1% od godišnjih prihoda po osnovu dobijene licence.

Obaveze prema Republičkom Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja iskazane na dan 31. decembra 2003. godine u iznosu od EUR 938.024 odnose se na preostale obaveze po osnovu Rješenja Vlade Republike Crne Gore, po kome je tadašnji JP PTT bio u obavezi da mjesečno uplaćuje čitav prihod stvorenih povećanjem cijena usluga Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja, odnosno 11,11% mjesečnih prihoda. Vlada Republike Crne Gore je na sjednici održanoj 22. juna 2000. godine dala saglasnost na Odluku o stavljanju van snage Odluke o usmjeravanju sredstava stvorenih povećanjem cijena PTT usluga koju je donio Upravni odbor Telekoma Crne Gore. Odluka je stupila na snagu 1. jula 2000. godine.

21. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE

	(Iznosi u EUR)	
	2003.	31. decembar 2002.
Tekuće dospjeće dugoročnih obaveza (napomena 17)	4,336.421	2,934.990
Ostale kratkoročne finansijske obaveze	-	10.226
	<u>4,336.421</u>	<u>2,945.216</u>

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembar 2003. godine

22. OBAVEZE ZA POREZE	(Iznosi u EUR)	
	2003.	31. decembar 2002.
Obaveze po osnovu poreza na dividende	573.083	-
Obaveze za porez na dobit pravnih lica	870.819	(214.019)
Obaveze za porez na promet	-	1.464.012
Lokalne obaveze	11.634	-
	<u>1.405.536</u>	<u>1.249.993</u>
23. OBRAČUNATE OBAVEZE	(Iznosi u EUR)	
	2003.	2002.
Obaveze za dividende	38.051	296.394
Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja	133.037	-
Razpoređeni obračunani troškovi	33.600	-
Ostala pasivna vremenska razgraničenja	326.752	-
	<u>531.440</u>	<u>296.394</u>
24. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	(Iznosi u EUR)	
	2003.	2002.
Prihodi od telekomunikacionih usluga		
- Odlazni domaći i međunarodni pozivi	34.179.847	35.997.909
- Telekomunikaciona pretplata	5.973.496	5.782.724
- Mjesečna pretplata po osnovu radio i TV difuzije	1.537.834	1.662.000
	<u>41.691.177</u>	<u>43.442.633</u>
Ostali prihodi od telekomunikacionih usluga		
- Zakup i održavanje telefonskih kapaciteta – vodova	1.239.650	506.870
- Telegrami, telexi i ostale usluge	711.255	702.208
- Prihodi od uključivanja novih pretplatnika	572.503	815.586
- Prihodi od dodatnih telekomunikacionih usluga	140.212	135.560
	<u>2.663.620</u>	<u>2.160.224</u>
Prihodi od povezanih pravnih lica (napomena 34 i)	6.363.431	5.308.636
Prihodi od pridruženih pravnih lica	840.027	120.158
Prihodi od interlokacije u zemlji	11.747.461	10.039.185
Prihodi po osnovu međunarodnih dolaznih poziva	6.931.859	13.429.526
Ostali prihodi	418.634	302.103
	<u>70.656.209</u>	<u>74.802.475</u>

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembar 2003. godine

25. OSTALI POSLOVNI PRIHODI

	(Iznosi u EUR)	
	2003.	2002.
Naplaćena otpisana potrošenijska	605.757	-
Prihodi od smirivanja obaveza	213.816	-
Prihodi po osnovu naplaćenih šteta	65.282	-
Dobici od prodaje materijala, rezervnih dijelova, alata i inventara	57.342	-
Dobici od prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja	32.470	46.650
Viškovi	24.325	351.125
Ostali poslovni prihodi	407.141	145.430
	<u>1.406.084</u>	<u>543.205</u>

26. POSLOVNI RASHODI OSNOVNE DJELATNOSTI

	(Iznosi u EUR)	
	2003.	2002.
Poslovni rashodi – povezana pravna lica (napomena 34iii)	4.402.203	4.528.065
Rashodi interkonekcije u zemlji	8.330.590	8.449.392
Rashodi po osnovu međunarodnih odlaznih poziva	2.655.938	7.285.350
	<u>15.388.731</u>	<u>20.262.807</u>
Nabavna vrijednost prodane robe	356.498	-
Troškovi telekomunikacionog materijala, ostalog materijala i rezervnih dijelova	398.574	491.685
Troškovi električne energije	1.457.729	1.123.652
Troškovi goriva, mazala i uglja	396.283	343.851
	<u>2.609.084</u>	<u>1.959.188</u>
	<u>17.997.815</u>	<u>22.221.995</u>

27. TROŠKOVI ZARADA NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI

	(Iznosi u EUR)	
	2003.	2002.
Troškovi neto zarada i naknada zarada	3.369.774	7.293.055
Troškovi poreza na zarade i naknade zarada	2.955.751	2.512.639
Troškovi doprinosa na zarade i naknade zarada	2.622.628	2.253.605
Otpremnine, jubilarne nagrade i plaćeni odlazak u penziju (napomena 18)	597.219	-
Ostali lični rashodi	293.781	1.259.579
Troškovi naknada	1.087.232	1.104.700
	<u>15.926.385</u>	<u>14.723.578</u>

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembra 2003. godine

28. OSTALI POSLOVNI RASHODI

	(Iznosi u EUR)	
	2003.	2002.
Troškovi doprinosa na teret poslodavca	2.745.228	2.091.968
Gubici po osnovu zastodavanja i prodaje osnovnih sredstava	2.684.386	1.610.984
Troškovi održavanja	1.949.545	2.781.188
Troškovi kampanja i distribucije telefonskih razgovora	1.495.047	1.358.123
Troškovi potrošljivih sredstava i opreme poslovanja	786.781	1.080.919
Troškovi telekomunikacione linije	778.556	676.462
Troškovi sponzorstva	689.651	529.387
Naknada za korišćenje komunalnih dobara od opšteg interesa	435.467	404.350
Troškovi reklama, propagande i sajnova	424.486	210.068
Troškovi zakupa interneta	401.747	75.316
Troškovi usluga stručnih institucija	357.640	201.478
Troškovi zakupa vozova i ostali troškovi zakupa	309.116	191.537
Troškovi platnog prometa	301.033	346.885
Administrativne i stručne usluge	265.451	166.198
Otpis zbilja	243.072	76.219
Troškovi premije osiguranja	187.715	296.549
Troškovi poreza na promet i ostalih poreza	166.717	427.953
Troškovi obuke i seminara za zaposlene	133.411	418.876
Troškovi usluga mobilne telefonije (uključeno 34 ii)	128.855	96.925
Troškovi reprezentacije	115.277	173.133
Doprinosi za Zajednicu JPJT	105.648	178.111
Troškovi ostalih doprinosa	100.030	132.100
Troškovi transportnih i usluga špedicije	23.596	23.380
Rashodi govornika automata	-	860.043
Ostali nemonetarni rashodi	521.059	712.740
	<u>15.349.504</u>	<u>15.120.552</u>

29. FINANSIJSKI PRIHODI / (RASHODI), NETO

	(Iznosi u EUR)	
	2003.	2002.
Finansijski prihodi		
Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica	2.508.029	2.273.138
Finansijski prihodi od pridruženih privrednih društava	-	44.383
Finansijski prihodi po osnovu kamata	301.428	317.236
Pozitivne kursne razlike	101.389	296.242
Dividende banaka i finansijskih organizacija	22.084	-
	<u>2.932.930</u>	<u>2.930.999</u>
Finansijski rashodi		
Rashodi kamata	(794.593)	(98.445)
Negativne kursne razlike	(524.419)	(260.178)
Ostali finansijski rashodi	(51.202)	-
	<u>(1.370.214)</u>	<u>(358.623)</u>
	<u>1.562.716</u>	<u>2.572.376</u>

NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVJEŠTAJE
31. decembar 2003. godine

30. POREZ NA DOBIT

Usaglašavanje porezne obaveze iskazano u poreskom bilansu i bilansu uspjeta za period od 1. januara do 31. decembra 2003. i 2002. godine prikazano je u sljedećoj tabeli:

	(Iznosi u EUR)	
	2003.	2002.
Dobit u bilansu uspjeta prije oporezivanja	13,113.583	6,766.084
Porezna stopa (15%, 20%)	3,617.717	1,341.217
Treškovi koji se ne oporezuju	52.499	1,729.513
Korekcija prethodne godine	(2,607.226)	-
Oлакшice po osnovu investicija	(451.846)	-
Prilohdi od dividende	(501.023)	(463.504)
	<u>119.121</u>	<u>2,607.226</u>
Iznos porezne obaveze	<u>(1,054.308)</u>	-
	<u>(944.187)</u>	<u>2,607.226</u>

31. ZARADA PO AKCIJI

	(Iznosi u EUR)	
	2003.	2002.
Prikazano u finansijskim izvještajima za 2002. godinu: Neto profit za period od 1. januara do 31. decembra 2002. Godine		4,158.858
Prosječan ponderisani broj izdatih akcija		34,023.463
Osnovna zarada po akciji za prethodni obračunski period		<u>0,1222</u>
		<i>karigovano</i>
Neto profit obračunskog perioda iz redovnog poslovanja	18,432.209	4,551.698
Gubitak obračunskog perioda iz prestanka poslovanja	(428.747)	(392.840)
Neto profit obračunskog perioda	<u>18,003.462</u>	<u>4,158.858</u>
Prosječan ponderisani broj izdatih akcija	67,367.778	68,008.560
Osnovna zarada/(gubitak) po akciji		
- iz redovnog poslovanja	0,2736	0,0669
- iz prestanka poslovanja	(0,0064)	(0,0058)
Osnovna zarada po akciji, neto	<u>0,2672</u>	<u>0,0611</u>

Običan prosječan ponderisani broj izdatih akcija za period od 1. januara do 31. decembra 2003. godine uključuje smanjenje broja običnih akcija od 10,367.310 (napomena 16), kao i usitnjavanje običnih akcija (dve za jednu) izvršeno na osnovu Odluke Skupštine akcionara Društva od 5. marta 2004. godine (napomena 37 iii).

Korekcija osnovne zarade / (gubitka) po akciji za period od 1. januara do 31. decembra 2002. godine odnosi se na usitnjavanje akcija (dva za jednu) izvršeno na osnovu Odluke Skupštine akcionara Društva od 5. marta 2004. godine.

Društvo nema potencijalnih nezajedenih običnih akcija.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2003. godine

32. DIVIDENDA PO AKCIJI

Tokom 2003. godine, objavljene su i isplaćene dividende po osnovu raspodjele dobiti u iznosu od EUR 3.820.552 (2002. godine: EUR 3.520.267). Dividenda po akciji je iznosila EUR 0,1124 (2002. godine: EUR 0,1035).

33. PRESTANAK POSLOVANJA

U skladu sa Članom 128 Zakona o radio-difuziji Republike Crne Gore, Društvo je bilo u obavezi da iz svog sastava izdvoji svo osnovna sredstva i zaposlene poslovne jedinice Radio i TV difuzije i da opis novog privrednog društva sprovede u registru Privrednog suda najkasnije do 31. decembra 2003. godine pod nazivom javno preduzeće "Radio difuzni centar".

U skladu sa Članom 81 Zakona o radio-difuziji, osnivač javnog preduzeća za prenos i emitovanje radio-difuznih signala je trebalo da bude Republika Crna Gora odnosno Agencija za telekomunikacije koja bi u ime Republike preuzela sva prava po navedenom osnovu.

U skladu sa Odlukom Odbora direktora Društva, Telekom Crne Gore je 1. decembra 2003. godine izvršio prenos nematerijalnih ulaganja, osnovnih sredstava za emitovanje radio i televizijskih signala i novčanik sredstava na novo pravno lice pod nazivom Društvo za prenos i emitovanje radio-difuznih signala Radio-difuzni centar d.o.o., Podgorica ("RDC"). Takođe, zaposleni u bivšoj poslovnoj jedinici Radio i TV difuzije prešli su na nova radna mesta u novoosnovano privredno društvo. Telekom Crne Gore je jedini osnivač RDC-a. Osnivački kapital utvoren je od strane nezavisnog ovlaštenog procjenitelja u iznosu od EUR 5.943.937 (napomena 8) koji se sastoji od prenetih novčanih sredstava u iznosu od EUR 130.000, vrijednosti nematerijalnih ulaganja u iznosu od EUR 4.052 (napomena 6), osnovnih sredstava u iznosu od EUR 5.566.596 (napomena 7), uvećanih za efekte procjene uloga u RDC u iznosu od EUR 243.289.

Bilans stanja poslovne jedinice Radio i TV difuzije na dan 30. novembra 2003. godine prikazan je u sljedećoj tabeli:

	(Iznosi u EUR) 30. novembar 2003.
AKTIVA	
Stalna imovina	5.813.937
Nematerijalna ulaganja	5.490
Osnovna sredstva	5.808.447
Obrtna imovina	130.000
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	130.000
Ukupna aktiva	5.943.937
PASIVA	
Upisani kapital	5.943.937
Ukupna pasiva	5.943.937

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembar 2003. godine

33. PRESTANAK POSLOVANJA (nastavak)

Bilans uspjeha poslovne jedinice Radio i TV difuzije za period od 1. januara do 30. novembra 2003. godine prikazan je u sljedećoj tabeli:

	(Iznosi u EUR)	
	1. januar --	30. novembar
	2003.	
Prilodi	<u>1,544,307</u>	
Zarade i naknade zaposlenima		
Bruto zarade	982,090	
Regres za godišnji odmor	12,300	
Bruto naknade za topli obrok i prevoz	<u>28,414</u>	
Ukupno zarade i naknade	<u>1,022,804</u>	
Ostali rashodi		
Gorivo i energija	402,808	
Amortizacija	245,481	
Troškovi održavanja osnovnih sredstava	129,985	
Ostali rashodi	<u>171,976</u>	
Ukupni ostali rashodi	<u>950,250</u>	
Neto gubitak obračunskog perioda	<u>(628,747)</u>	

34. TRANSAKCIJE SA POVIZANIM PRAVNIM LICIMA

i) Prodaja usluga

	(Iznosi u EUR)	
	2003.	2002.
<i>Montel d.o.o., Podgorica</i>		
- Prilodi od internog rekelije	6,003,723	5,196,417
- Prilodi od geografskih kodova	124,924	48,458
- Prilodi od zakupa vodova	83,451	53,761
- Prilodi od telefonije	12,267	10,000
- Ostali prilodi	<u>38,318</u>	-
	<u>6,342,703</u>	<u>5,308,636</u>
<i>Radio difuzni centar d.o.o., Podgorica</i>		
- Prilodi po osnovu provizije	20,728	-
	<u>20,728</u>	-
	<u>6,363,431</u>	<u>5,308,636</u>
ii) Finansijski prilodi		
<i>Montel d.o.o., Podgorica</i>		
- Prilodi po osnovu učešća u dobiti – dividenda	<u>2,508,029</u>	<u>2,273,138</u>
	<u>2,508,029</u>	<u>2,273,138</u>

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembar 2003. godine

34. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA (nastavak)

iii) Nabavka usluga

	(Iznosi u EUR)	
	2003.	2002.
<i>Monet d.o.o., Podgorica</i>		
- Rashodi od interkonekcije	4.402.203	4.528.065
- Rashodi usluga mobilne telefonije	128.855	96.925
- Troškovi u zajedničkim troškovima (savnačije putova)	98.816	-
	<u>4.629.874</u>	<u>4.624.990</u>

iv) Salda potraživanja

	(Iznosi u EUR)	
	2003.	31. decembra 2002.
<i>Monet d.o.o., Podgorica</i>		
- Interkonekcije	2.566.542	691.603
- Prodane telekomunikacione usluge	118.624	-
- Učešća u dobiti - dividenda	1.808.020	474.282
- Ostala potraživanja	-	15.339
	<u>4.493.206</u>	<u>1.181.224</u>
<i>Radio-difuzni centar d.o.o., Podgorica</i>		
- Provizija	24.252	-
	<u>24.252</u>	<u>-</u>
	<u>4.517.458</u>	<u>1.181.224</u>

v) Salda obaveza

	(Iznosi u EUR)	
	2003.	31. decembra 2002.
<i>Monet d.o.o., Podgorica</i>		
- Interkonekcije	400.051	-
- Povećanja dijela dividendi za 2003. godinu	401.408	401.408
- Usluga mobilne telefonije	13.750	-
- Prijimljeni avansi i nastale obaveze	-	12.271
	<u>815.249</u>	<u>413.679</u>
<i>Radio difuzni centar d.o.o., Podgorica</i>		
- Pretplata za radio i TV difuziju	139.387	-
	<u>139.387</u>	<u>-</u>
	<u>954.636</u>	<u>413.679</u>

NAPOMENE OZ FINANSIJSKI IZVJEŠTAJE

31. decembar 2003. godina

35. NEMONETARNE TRANSAKCIJE

Izveštaj o novčanim tokovima za period od 1. januara do 31. decembra 2003. godine je korigovan za povećanje osnovnih sredstava finansiranih odobrenim dugoročnim robnim kreditima i prenos osnovnih sredstava kao ulagački ulog u RDC. Na novčane transakcije prikazane su u sljedećoj tabeli:

	(Iznosi u EUR)
	<u>2003.</u>
Osnovna sredstva	
– Osnovna sredstva	(7,281.368)
– Prenos na RDC	5,570.648
Dugoročni finansijski plasmani	
– Prenos na RDC	(5,570.648)
Dugoročne obaveze	<u>7,281.368</u>
	<u>-</u>

36. PREUZETE OBAVEZE

Pošta Crne Gore d.o.o., Podgorica

Na osnovu Aneksa Ugovora o međusobnim odnosima preduzeća koja su nastala statusnom promjenom - podjelom JP PTT saobraćaja Crne Gore, preuzete obaveze Društva prema Pošti Crne Gore d.o.o., Podgorica za period od 2004. do 2007. godine iznose EUR 4,800.000.

Rok dospijeća preuzetih obaveza Društva je prikazan u narednoj tabeli:

	(Iznosi u EUR)
	<u>2003.</u>
2004. godina	1,200.000
2005. godina	1,200.000
2006. godina	1,200.000
2007. godina	<u>1,200.000</u>
	<u>4,800.000</u>

Aneksom Ugovora o međusobnim odnosima preduzeća koja su nastala statusnom promjenom - podjelom JP PTT saobraćaja Crne Gore, odbor direktora Društva nakon 31. decembra 2005. godine zadržava pravo da preispita mogućnost daljeg obezbjeđenja i uplate sredstava za finansiranje Pošte Crne Gore d.o.o., Podgorica.

"Ericsson Nikola Tesla", Zagreb - Hrvatska

Kao što je navedeno u napomeni 17, u skladu sa Ugovorom o nabavi opreme zaključenim između Društva i inostranog dobavljača "Ericsson Nikola Tesla", Zagreb - Hrvatska ukupne, vrijednosti EUR 10,181.470 do datuma finansijskih izvještaja nije isporučena oprema u iznosu od EUR 738.960.

37. SUDSKI SPOROVI

Društvo sa stajanjem na dan 31. decembra 2003. godine, vodi sudske sporove u kojima se javlja kao tužilac i tuženik. Po procjeni rukovodstva, ukupna vrijednost sudskih sporova u kojima je Društvo tuženik iznosi EUR 443.487. Društvo nije izvršilo rezervisanja za eventualne obaveze po navedenim sporovima zbog toga što po procjeni rukovodstva Društva, iako nije sa sigurnošću moguće predviđati konačan ishod sporova, Društvo neće biti izloženo materijalno značajnim potencijalnim gubicima po ovom osnovu.

Ukupna vrijednost sudskih sporova u kojima je Društvo tužilac iznosi EUR 4,116.210. Navedeni sudski sporovi vode se protiv pravnih i fizičkih lica radi naplate potraživanja.

NAPOMENE IZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2003. godine

38. DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA STANJA

ii/ Kupovina dodatnih 60% udjela u Interactu Crna Gora d.o.o., Podgorica

Na osnovu Odluke Odbora direktora Društva od 19. februara 2004. godine, Telekom Crne Gore je, iskoristivši pravo preče kupovine zaključio ugovor o kupovini dijela kapitala Interacta Crna Gora d.o.o., Podgorica za iznos od EUR 1.750.000 čime je postao vlasnik dodatnih 60% osnivačkog kapitala navedenog društva, čija knjigovodstvena vrijednost ukupnog kapitala na dan 31. decembra 2003. godine iznosi EUR 1.371.387. Na taj način Telekom Crne Gore je povećao svoj udio na 85%.

Na osnovu Ugovora o kupovini udjela u Interactu Crna Gora d.o.o., Podgorica, Telekom Crne Gore je dana 17. februara 2004. godine prodavcima 60% udjela isplatio iznos od EUR 1.600.000, a preostali iznos od EUR 150.000 će biti isplaćen u roku od šest mjeseci od dana potpisivanja navedenog Ugovora.

iii/ Ugovor o međupovezivanju sa Telekomom Srbija

Ugovorom o međupovezivanju zaključenim između Društva i Telekoma Srbije 6. aprila 2004. godine regulisano je obezbjeđivanje i pružanje telekomunikacionih usluga, međupovezivanjem mreža, korisničima na teritoriji Crne Gore i Srbije. Ovim ugovorom regulisano je obezbjeđivanje i pružanje sledećih usluga u nacionalnom i međunarodnom saobraćaju:

- telefonske usluge između fiksnih mreža, telefonske usluge između fiksnih i mobilnih mreža i telefonske usluge između mobilnih mreža;
- telefonske usluge u telegrafskim mrežama;
- usluge prenosa podataka u mrežama za prenos podataka i
- ostale telekomunikacione usluge

Za sve prethodno navedene usluge ugovor stupa na snagu 1. avgusta 2003. godine, osim za dio međusobnih obaveza u međunarodnom telefonskom saobraćaju koji stupa na snagu danom potpisivanja ugovora.

iiii/ Akcijski kapital

Skupština akcionara Društva je na 11 vanrednoj sjednici održanoj 5. marta 2004. godine donijela Odluku o emisiji po osnovu usitnjavanja akcija Društva. Navedenom Odlukom izvršeno je poništavanje 23.636.970 običnih akcija sa stanjem na dan 31. decembra 2003. godine. Novom emisijom akcija izvršeno je usitnjavanje, tako da se ukupan kapital Društva podijelio na 47.273.940 običnih akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti EUR 2,98255, pri čemu se nisu promijenili ranije utvrđeni relativni odnosi između akcionara, niti ranije stečena prava akcionara.

39. DEVIZNI KURSEVI

Zvanični kursevi valuta koje se koriste za preračun deviznih pozicija bilansa stanja u EUR na dan 31. decembra 2003. i 2002. godine bili su sljedeći:

	(Iznosi u EUR)	
	2003.	2002.
SDR	1.18488	1.29973
USD	0.7996	0.9538

4-0000618/005

TELEKOM CRNE GORE A.D. PODGORICA
Sektor pravnih poslova i kadrovskih resursa
Broj: 07-8134/1
Podgorica, 27.07.2004. godine

**PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CRPS**


PODGORICA

PREDMET: Molba za uvid i kopiranje dokumentacije
Telekoma Crne Gore a.d. Podgorica

Molimo Vas da nam date na uvid i kopiranje predmetnu dokumentaciju radi otvaranja našeg poslovnog računa kod Montenegro banke a.d. Podgorica.

Dostaviti:

- naslovu
- uz predmet
- a/a



Priluke potpisu 27.07.04
T. Beskovic



TELEKOM CRNE GORE A.D., POBGORICA

Konsolidovani finansijski izvještaji
za 2003. godinu i
Izvještaj nezavisnog revizora

SADRŽAJ

	Strana
Izveštaj nezavisnog revizora	1-2
Konsolidovani finansijski izvještaji:	
Konsolidovani bilans stanja	3
Konsolidovani bilans uspjeha	4
Konsolidovani iskaz o promjenama neto imovine (kapitala) - IPK (PD)	5
Konsolidovani izvještaj o novčanim tokovima	6
Napomene uz konsolidovane finansijske izvještaje	7 - 34

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Odboru direktora i akcionarima Telekomu Crne Gore A.D., Podgorica

Obavili smo reviziju konsolidovanog bilansa stanja Akcionarskog društva Telekom Crne Gore, Podgorica (u daljem tekstu "Telekom Crne Gore" ili "Društvo") na dan 31. decembra 2003. godine i odgovarajućeg konsolidovanog bilansa uspjeha, iskaza o promjenama na kapitalu i izvještaja o novčanim tokovima za navedenu poslovnu godinu. Za ove konsolidovane finansijske izvještaje odgovorno je rukovodstvo Društva. Naša odgovornost je da na osnovu obavljene revizije izrazimo mišljenje o prikazanim konsolidovanim finansijskim izvještajima.

Reviziju konsolidovanih finansijskih izvještaja za 2002. godinu je obavio drugi revizor i u svom izvještaju od 25. juna 2003. godine izrazio uzdržavajuće mišljenje iz razloga što osnovna sredstva nisu bila iskazana u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardom ("MRS") 16 – "Nekretnine, postrojenja i oprema (Osnovna sredstva)", zbog toga što za jedan dio zemljišta i građevinskih objekata nije postojala potpuna dokumentacija o vlasništvu, zbog toga što uporedni podaci nisu bili prikazani u skladu sa MRS 1 – "Prikazivanje finansijskih izvještaja", kao i zbog toga što nije mogao da se uvjeri u korektnost prihoda i rashoda po osnovu međunarodnog saobraćaja koji se obavljao preko Zajednice jugoslovenskih pošta, telegrafa i telefona ("Zajednica JPTT"). Kao što je detaljnije objelodanjeno u napomenama 3.1.1.3 i 3.7 Društvo je u toku 2003. godine usglasilo potraživanja i obaveze po osnovu međunarodnog saobraćaja sa Zajednicom JPTT i proknjižilo efekte po osnovu izvršene procjene vrijednosti osnovnih sredstava od strane nezavisnih ovlašćenih procjenitelja. Na osnovu navedenog, naše mišljenje o konsolidovanim finansijskim izvještajima Društva za 2003. godinu razlikuje se od mišljenja revizora za prethodnu godinu.

Reviziju smo obavili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi nalažu da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, u razumnoj mjeri, uvjerimo da finansijski izvještaji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja. Revizija uključuje ispitivanje dokaza, na bazi provjere uzoraka, kojima se potkrepljuju iznosi i informacije objelodanjene u konsolidovanim finansijskim izvještajima. Revizija također uključuje ocjenu primijenjenih računovodstvenih načela i vrijednovanje značajnijih procjena koje je izvršilo rukovodstvo, kao i opštu prezentaciju konsolidovanih finansijskih izvještaja. Smatramo da revizija koju smo obavili obezbjeđuje razumnu osnovu za izražavanje našeg mišljenja.

Kao što je navedeno u napomeni 2.2 uz konsolidovane finansijske izvještaje, Društvo vodi poslovne knjige i sastavlja finansijske izvještaje u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Crne Gore (Službeni list Republike Crne Gore, br. 6/2002) i na osnovu Odluke o neposrednoj primjeni Međunarodnih računovodstvenih standarda (Službeni list Republike Crne Gore, br. 69/2002). Ovi propisi nalažu primjenu Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja ("MSFI") prilikom sastavljanja finansijskih izvještaja počev od 1. januara 2003. godine. Kao što je dalje navedeno u napomeni 2.3, konsolidovani finansijski izvještaji Društva za 2002. godinu su sastavljeni u skladu sa računovodstvenim propisima koji su nalagali primjenu 18 Međunarodnih računovodstvenih standarda ("MRS") i predati Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici. Shodno tome, Društvo je za 2003. godinu promijenilo svoje računovodstvene politike u pogledu načela bilansiranja osnovnih sredstava, nematerijalnih ulaganja i kapitala. Međutim, sve korekcije usljed novih načela bilansiranja i primjene preostalih MSFI, Društvo je evidentiralo preko početnog stanja neraspoređene dobiti tekuće godine, a ne prethodne godine, kako se to zahtijeva po MSFI 1 – "Prva primjena Međunarodnih standarda za finansijsko izvještavanje" i MRS 8 – "Neto dobitak ili gubitak za određeni period, značajne greške i promjene u računovodstvenim politikama".

(Nastavak)

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Odboru direktora Telekomna Crne Gore A.D., Podgorica (Nastavak)

Kao što je prikazano u napomeni 7 uz konsolidovane finansijske izvještaje, osnovna sredstva iskazana u bilansu stanja na dan 31. decembra 2003. godine uključuju zemljište i građevinske objekte neto sadašnje vrijednosti od EUR 5,222.527, odnosno EUR 54.177.559. Nismo bili u mogućnosti da se uvjerimo u vlasništvo nad zemljištem i građevinskim objektima, neto sadašnje vrijednosti na dan 31. decembra 2003. godine od EUR 361.970, odnosno EUR 1.408.891 obzirom da Društvo ne posjeduje potpun dokumentaciju u vlasništvu. Na osnovu informacija dobijenih od rukovodstva Društva, proces kompletiranja dokumentacije je u toku.

Kao što je prikazano u napomenama 10 i 17 uz konsolidovane finansijske izvještaje, potraživanja i obaveze po osnovu roaming-a sa inostranim operaterima mobilne telefonije iskazane u bilansu stanja na dan 31. decembra 2003. godine predstavljaju vrijednosti dobijene od klijentske kuće Cibernet. Izvještaji navedene klijentske kuće ne sadrže potpune i dovoljno pouzdane informacije na osnovu kojih bi se mogla utvrditi potpunost i ispravnost računovodstvenog obuhvaćanja potraživanja i obaveza po osnovu roaming-a.


Po našem mišljenju, izuzev za efekte koje na konsolidovane finansijske izvještaje imaju pitanja navedena u prethodnim pasusima, konsolidovani finansijski izvještaji istinito i objektivno, po svim bitnim pitanjima, prikazuju finansijsku poziciju Društva na dan 31. decembra 2003. godine kao i rezultate poslovanja, promjene na kapitalu i novčane tokove za navedeni poslovni godinu, u skladu sa računovodstvenim standardima i propisima važećim u Republici Crnoj Gori.

Ne izražavajući dalje rezerve u odnosu na dato mišljenje, skrećemo pažnju na sljedeće:

- a) Kao što je objelodanjeno u napomeni 1 uz konsolidovane finansijske izvještaje, Društvo ima ekskluzivno pravo u Republici Crnoj Gori u pružanju usluga fiksne telefonije i obezbjeđivanju lokalnih, nacionalnih i međunarodnih telefonskih usluga kao i pružanju širokog spektra ostalih telekomunikacionih usluga, uključujući rentiranje mreža, mreže podataka, telex i telegrafске usluge. U skladu sa Zakonom o telekomunikacijama Republike Crne Gore, ekskluzivno pravo u pružanju usluga fiksne telefonije traje do 31. decembra 2003. godine, od kada je predviđeno njegovo završno ukidanje.
- b) Kao što je objelodanjeno u napomeni 29 uz konsolidovane finansijske izvještaje, na dan 31. decembra 2003. godine, protiv Društva se vode sudski sporovi ukupne vrijednosti EUR 443.487. Društvo nije izvršilo rezervisanja za eventualne obaveze po navedenim sporovima zbog toga što, po procjeni rukovodstva, iako nije sa sigurnošću moguće predviđeti konačan ishod sporova, Društvo neće biti izloženo materijalno značajnim potencijalnim gubicima po ovom osnovu.
- c) Kao što je prikazano u napomeni 10 uz konsolidovane finansijske izvještaje, potraživanja po osnovu zakupa telekomunikacionih vodova u iznosu EUR 471.860 uključuju potraživanja u iznosu od EUR 470.379 koje se odnosi na potraživanja po osnovu zakupa voda od Preduzeća za telekomunikacije Telekom Srbija A.D., Beograd ("Telekom Srbija"), sa kojim je nakna datuma bilansa stanja zaključen Ugovor o međupovezivanju (napomena 30/ii). Navedena potraživanja nisu regulisana Ugovorom o međupovezivanju. Takođe, navedenim ugovorom nisu regulisani prihodi i rashodi interakcije sa Telekomom Srbije ili operaterima mobilne telefonije u Srbiji (preko mreže Telekoma Srbije) nastali do 1. avgusta 2003. godine. Prihodi i rashodi po ovom osnovu nastali do 1. avgusta 2003. godine nisu iskazani u ovim konsolidovanim finansijskim izvještajima obzirom da do navedenog dana nije bilo usaglašavanja ovog snobračnja. Rukovodstvo smatra da Društvo nema, niti će imati potraživanja i obaveze, kao i odgovarajuće prihode i rashode, po ovom osnovu koji bi trebali biti uključeni u priloženim konsolidovanim finansijskim izvještajima.

Deloitte & Touche d.o.o., Podgorica
7. april 2004. godine, osim za napomene 7 i 21 za koje je datum 12. maj 2004. godine


Jovan Papić, Ovlašćeni revizor
(Licenca broj 012 izdata 30. aprila 2002. godine)



KONSOLIDOVANI BILANS STANJA
 Na dan 31. decembra 2003. godine
 (Iznosi u EUR)

Red. br. propisanog obrazca	Pozicija	Napomene	Tekuća 2003. godina	Reviziju obavio drugi revizor Prethodna 2002. godina
	AKTIVA			
	Stalna imovina		145,152.929	201,229.561
1	Neimaterijalna imovina	6	20,531.648	15,995.319
2	Materijalna imovina	7	124,621.281	185,234.242
	Dugoročna ulaganja		4,583.491	4,553.973
3	Dugoročne investicije	8	4,583.491	4,553.973
	Obrtna imovina		29,378.863	25,069.923
4	Zalihe	9	2,037.999	1,980.446
5	Potraživanja	10	26,233.050	21,351.487
6	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	11	1,107.814	1,737.990
	Ukupna aktiva		179,115.283	230,853.457
	PASIVA			
	Kapital i rezerve		140,142.210	208,615.655
7	Upisani kapital	12	140,996.394	202,838.431
8	Rezerve kapitala	13	11,966.926	2,228.606
9	(Nepokriveni gubitak)/Neraspoređena dobit		(12,821.110)	3,548.618
	Dugoročne obaveze		13,899.547	3,570.259
10	Dugoročne obaveze	14, 15, 16	13,899.547	3,570.259
	Kratkoročne obaveze		25,073.526	18,667.543
11	Obaveze iz poslovanja	17	24,119.670	17,938.082
12	Obaveze za kamate		133.037	-
13	Obaveze za porez na dobit	18	820.819	729.461
	Ukupna pasiva		179,115.283	230,853.457

Napomene na stranama od 7 do 34
 čine sastavni dio ovih konsolidovanih finansijskih izvještaja.

Pečat CRPS -- Privredni Sud

Pečat DJJ- Podgorica

Lice odgovorno za
 sastavljanje bilansa
 Vesna Bošković
 (Vesna Bošković)

Lice odgovorno za
 pripremanje društva
 Milan Perović
 (Milan Perović)



1. _____
2. _____

KONSOLIDOVANI BILANS USPJEHA



Za period od 1. januara do 31. decembra 2003. godine
(Iznosi u EUR)

<i>Red. br. propisanog obrazca</i>	<i>Pozicija</i>	<i>Napome ne</i>	<i>Tekuća 2003. godina</i>	<i>Reviziju obavio drugi revizor Prethodna 2002. godina</i>
	POSLOVNI PRIHODI			
1	Prilodi	19	92,396.591	89,892.784
2	Troškovi prodatih usluga i robe	20	<u>(21,606.533)</u>	<u>(26,148.122)</u>
	BRUTO PROFIT		<u>70,790.058</u>	<u>63,744.662</u>
3	Amortizacija	6, 7	(11,471.710)	(23,648.354)
4	Administrativni troškovi i troškovi prodaje	21, 22	(36,485.567)	(30,848.056)
5	(Troškovi) / Prihodi kamata, neto	23	(896.854)	221.424
6	Dobitak od investiranja		22.084	-
7	Dobitak / Gubitak od kursnih razlika, neto	24	<u>(444.686)</u>	<u>31.375</u>
	Neto dobit prije oporezivanja		<u>21,513.325</u>	<u>9,504.051</u>
9	Porez na dobit	25	<u>(1,136.973)</u>	<u>(3,787.414)</u>
	Neto dobit za obračunski period		<u>20,376.352</u>	<u>5,716.637</u>

Napomene na stranama od 7 do 34

čine sastavni dio ovih konsolidovanih finansijskih izvještaja.

Pečat CRPS – Privredni Sud

Lice odgovorno za
sastavljanje bilansa

 (Vesna Bošković)
Rukopisni bilans
priredio: Miroslav Perović

 (Miroslav Perović)

Pečat DJP- Podgorica

Kontrolisani:

1.

2.

KONSOLIDOVANI ISKAZ O PROMJENAMA NETO IMOVINE (KAPITALA) - IPK (PD)
 Za period od 1. januara do 31. decembra 2003. godine
 (Iznosi u EUR)

	Akcijski kapital	Rezerve kapitala	Neraspoređena dobit / Atenuirani gubitak	Ukupno
Reviziju obavio drugi revizor				
Stanje, 1. januara 2002. godine	205.870.065	446.117	7.498.816	213.814.998
Promjena računovodstvenih politika	(3.031.634)	1.295.427	(5.659.506)	(7.395.713)
Prenos	-	487.062	(487.062)	-
Dividende	-	-	(3.520.267)	(3.520.267)
Neto dobit tekuće godine	-	-	5.716.637	5.716.637
Stanje, 31. decembra 2002. godine	202.838.431	2.228.606	3.548.618	208.615.655
Stanje, 1. januara 2003. godine	202.838.431	2.228.606	3.548.618	208.615.655
Korekcije početnog stanja				
- efekti promjene računovodstvene politike i korekcije greške (napomena 4)	-	-	2.114.781	2.114.781
- efekti primjene MFSI 1 (napomena 5)	(56.949.998)	10.328.495	(40.079.930)	(86.701.433)
Prenosi	(4.892.039)	(452.448)	5.344.487	-
Dividende	-	-	(3.247.469)	(3.247.469)
Porez na dividende	-	-	(1.015.676)	(1.015.676)
Prenos očekatn promjene rashodovanja osnovnih sredstava	-	(137.727)	137.727	-
Neto dobit tekuće godine	-	-	20.376.352	20.376.352
Stanje, 31. decembra 2003. godine	140.986.394	11.966.926	(12.821.110)	140.142.210

Napomene na stranicama od 7 do 34
 čine sastavni dio ovih konsolidovanih finansijskih izvještaja.

Pečat CRPS - Privredni Sud

Pečat DJP - Podgorica

Lice odgovorno za
 sastavljanje bilansa
 Rukovodilac
 privrednog društva

(Vesna Bošković)

(Miloš Perović)

1.

2.

KONSOLIDOVANI IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA
 Za period od 1. januara do 31. decembra 2003. godine
 (Iznosi u EUR)

Kategorija/pozicija	Tekuća 2003. godina	Reviziju obavio drugi revizor Prethodna 2002. godina
Poslovne aktivnosti		
Prilivi od prodaje	93,338.907	
Odlivi po osnovu plaćanja dobavljačima i zaposlenima	(65,213.842)	
<i>Priliv gotovine generisan iz poslovnih aktivnosti</i>	<u>28,125.065</u>	30,305.000
Odliv po osnovu plaćene kamate	(785.918)	(114.000)
Odliv po osnovu poreza na dobitak	(884.414)	
Odliv po osnovu poreza	-	(475.000)
<i>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti</i>	<u>26,454.733</u>	<u>29,716.000</u>
Aktivnosti investiranja		
Priliv po osnovu prodaje osnovnih sredstava	32.420	-
Priliv od povraćaja dugoročnih finansijskih plasmana	26.781	-
Priliv od povraćaja kratkoročnih finansijskih plasmana	3,421.004	2,257.000
Priliv od prihoda po osnovu kamate	253.622	171.000
Prilijene dividende od pridruženih pravnih lica	22.084	44.000
Odlivi po osnovu nabavke osnovnih sredstava	(19,876.545)	(25,786.000)
Odlivi po osnovu nabavke nematerijalnih ulaganja	(1,362.511)	(4,070.010)
Odlivi po osnovu datih kredita	(1,498.305)	(1,055.000)
Odlivi po osnovu dugoročnih finansijskih plasmana	(100.000)	-
<i>Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja</i>	<u>(19,081.450)</u>	<u>(28,439.010)</u>
Aktivnosti finansiranja		
Priliv od dugoročnog uzajmljivanja	3,200.000	-
Priliv od kratkoročnog uzajmljivanja	3,000.000	2,000.000
Odliv po osnovu povraćaja pozajmljenih dugoročnih sredstava	(5,001.850)	-
Odlivi po osnovu povraćaja dugoročnih obaveza – finansiranje i investicioni razvoj Pošte Crne Gore	(1,795.687)	-
Odliv po osnovu povraćaja pozajmljenih kratkoročnih sredstava	(3,250.000)	(2,649.000)
Odlivi po osnovu troškova transakcija	(455.779)	-
Odliv po osnovu isplaćenih dividendi i poreza na dividende	(3,678.487)	(3,229.000)
<i>Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>	<u>(7,981.803)</u>	<u>(3,878.000)</u>
Neto smanjenje gotovine i gotovinskih ekvivalenata	<u>(608.520)</u>	<u>(2,601.010)</u>
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na početku godine	<u>1,737.990</u>	<u>4,339.000</u>
Efekt kursnih razlika na kraju perioda	<u>(21.656)</u>	<u>-</u>
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na kraju godine	<u>1,107.814</u>	<u>1,737.990</u>

Napomene na stranama od 7 do 34
 čine sastavni dio ovih konsolidovanih finansijskih izvještaja

Pečat CRPS - Privredni Sud

Pečat DJP- Podgorica

Lice odgovorno za
 sastavljanje bilježnica
 (Vesna Bošković)

Rukovodilac privrednog
 društva
 (M. Milan Pećarić)

Kontrolni izvršili:

1. _____
 2. _____

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2003. godine

1. OSNIVANJE I DJELATNOST

Telekom Crne Gore A.D., Podgorica (u daljem tekstu: "Društvo" ili "Telekom Crne Gore") je osnovan i registrovan u Privrednom sudu u Podgorici 31. decembra 1998. godine Rešenjem broj Fi. 5490/98, nakon statusne transformacije i razdvajanja telekomunikacija i pošte iz Javnog preduzeća PTT saobraćaja Crne Gore ("JP PTT Crne Gore").

Telekom Crne Gore je nakon statusne transformacije postao pravni sljedbenik JP PTT Crne Gore. Nakon privatizacije, sprovedene kroz proces masovne vaučerske privatizacije, 48,88% vlasništva Društva pripalo je privatnim investitorima (privatizacionim fondovima i građanima), a 51,12% državi, odnosno Vladi Republike Crne Gore. U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, dana 6. novembra 2002. godine izvršena je preregistracija Društva kod Centralnog registra Privrednog Suda u Podgorici pod registracionim brojem 4-0000618/001.

Osnovna djelatnost Društva su održavanje i eksploatacija telekomunikacionog sistema na području Republike Crne Gore, razvoj telekomunikacionih tehnologija i obezbjeđivanje telekomunikacionih usluga korisnicima.

Društvo ima ekskluzivno pravo u Republici Crnoj Gori u pružanju usluga fiksne telefonije i obezbjeđivanju lokalnih, nacionalnih i međunarodnih telefonskih usluga kao i pružanju širokog spektra ostalih telekomunikacionih usluga, uključujući rentiranje mreža, mreže podataka, telex i telegrafске usluge. U skladu sa Zakonom o telekomunikacijama Republike Crne Gore, ekskluzivno pravo u pružanju usluga fiksne telefonije traje do 31. decembra 2003. godine, od kada je predviđeno njegovo zvanično ukidanje.

Tokom 2000. godine, Telekom Crne Gore je razvio mrežu mobilne telefonije i osnovao Monet d.o.o., Podgorica ("Monet") kao svoje zavisno preduzeće u potpunom vlasništvu i pri tom na njega prenio poslove mobilne telefonije. Monet je registrovan 28. jula 2000. godine Rešenjem Privrednog suda u Podgorici, Fi. 2143/00 kao Društvo za pružanje usluga javnih mobilnih komunikacija. U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, 10. septembra 2002. godine izvršena je preregistracija Moneta kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici pod registracionim brojem 5-0085343/001.

Osnovnu djelatnost Moneta predstavljaju javne mobilne telekomunikacije odnosno, prenos govora, podataka, slike i drugih informacija kablovima, emitovanjem, emitovanjem telejona i satelitima, telefonske, telegrafске i telefaks veze i održavanje mreže.

U skladu sa Članom 128 Zakona o radio-difuziji Republike Crne Gore, 1. decembra 2003. godine Telekom Crne Gore je izvršio prenos nematerijalnih ulaganja, osnovnih sredstava za emitovanje radio i televizijskih signala i novčanih sredstava na novo pravno lice pod nazivom Društvo za prenos i emitovanje radio-difuznih signala Radio-difuzni centar d.o.o., Podgorica ("RDC") kao svoje zavisno preduzeće u potpunom vlasništvu. Osnovna djelatnost RDC-a je pružanje usluga prenosa radio-televizijskih programa na teritoriji Republike Crne Gore. RDC je registrovan 3. decembra 2003. godine Rešenjem Privrednog suda u Podgorici, Fi. 5-0196430/001.

Sjedište Društva je u Podgorici, Braće Zlatičanina 2.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembar 2003. godine

2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU
FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

2.1. Osnove konsolidacije

Finansijski izvještaji predstavljaju konsolidovane finansijske izvještaje Telekoma Crne Gore A.D., Podgorica (Matično društvo) i finansijske izvještaje za dva povezana privredna društva, Monet d.o.o., Podgorica i Radio-difuzni centar d.o.o., Podgorica (2002. godine Monet i Montenegrocard d.o.o., Podgorica). Shodno tome, svi materijalno značajni iznosi transakcija koje su nastale iz međusobnih poslovnih odnosa ovih povezanih društava eliminisani su prilikom konsolidacije.

Društvo nije izvršilo konsolidaciju Montenegrocard-a u finansijskim izvještajima za period od 1. januara do 31. decembra 2003. godine, jer je početkom 2003. godine izgubilo kontrolu nad finansijskim i poslovnim politikama Montenegrocard-a. Ulog Društva u Montenegrocard prikazan je po povoljnoj nabavnoj vrijednosti.

2.2. Osnove za sastavljanje i prezentaciju konsolidovanih finansijskih izvještaja

Društvo vodi svoje računovodstvene evidencije i sastavlja finansijske izvještaje u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Crne Gore ("Službeni list RCG", br. 6/2002) i na osnovu Odluke o neposrednoj primjeni Međunarodnih računovodstvenih standarda u Republici Crnoj Gori ("Službeni list RCG", br. 69/2002). Ovi propisi nalažu prvu primjenu Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja ("MSFI") za finansijske izvještaje koji obuhvataju period koji počinje sa 1. januarom 2003. godine.

Izvještajna valuta Društva je euro (EUR).

2.3. Uporedni podaci

Konsolidovani finansijski izvještaji Društva za 2002. godinu sastavljeni su uz primjenu propisa o računovodstvu koji su nalagali primjenu 18 relevantnih Međunarodnih računovodstvenih standarda ("MRS"), za finansijske izvještaje koji obuhvataju period koji počinje sa 1. januarom 2002. godine, i to:

<i>MRS 1</i>	-	Prezentacija računovodstvenih iskaza;
<i>MRS 2</i>	-	Zalihe;
<i>MRS 7</i>	-	Izveštaj o novčanim tokovima;
<i>MRS 8</i>	-	Neto dobitak ili gubitak za određeni period, značajne greške i promjene u računovodstvenim politikama;
<i>MRS 10</i>	-	Potencijalne obaveze i događaji koji nastaju nakon datuma bilansa stanja;
<i>MRS 11</i>	-	Ugovori o izgradnji;
<i>MRS 12</i>	-	Porez na dobit;
<i>MRS 15</i>	-	Podaci koji iskazuju efekte promjene cijena;
<i>MRS 16</i>	-	Nekretnine, postrojenja i oprema (Osnovna sredstva);
<i>MRS 17</i>	-	Ugovor o lizingu;
<i>MRS 18</i>	-	Prilodi;
<i>MRS 23</i>	-	Troškovi uzajamijivanja;
<i>MRS 24</i>	-	Objelodanjiivanja o povezanim subjektima;
<i>MRS 25</i>	-	Investicije (zamijenjen sa MRS 39 i 40) – Računovodstvo ulaganja (investicije);
<i>MRS 28</i>	-	Računovodstvo investicija u povezanim privrednim društvima;
<i>MRS 30</i>	-	Objelodanjiivanja u računovodstvenim izvještajima banaka i sličnih finansijskih institucija;
<i>MRS 31</i>	-	Finansijsko izvještavanje o učešću u zajedničkim ulaganjima;
<i>MRS 38</i>	-	Nematerijalna imovina.

Društvo je u skladu sa Odlukom o neposrednoj primjeni Međunarodnih računovodstvenih standarda ("Službeni list RCG" br. 69/2002) izvršilo korektivna kajiženja i dodatno primijenilo preostale Međunarodne računovodstvene standarde počevši od 1. januara 2003. godine. Efekti korekcija zbog prelaska na primjenu MRS po prvi put prikazani su u napomeni 5. Takođe, Društvo je u 2003. godini promijenilo računovodstvenu politiku priznavanja prihoda od međunarodnog saobraćaja ostvarenog preko Zajednice JPTT i Preduzeća za telekomunikacije Telekom Srbija A.D., Beograd ("Telekom Srbije"). Efekti korekcija promjene računovodstvene politike prikazani su u napomeni 4.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2003. godine

2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU
FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA (Nastavak)

2.4. Korišćenje procjenjivanja

Prezentacija konsolidovanih finansijskih izvještaja zahtijeva od rukovodstva korišćenje najboljih mogućih procjena i razumnih pretpostavki, koje imaju efekta na prezentirane vrijednosti sredstava i obaveza i objelodanjivanje potencijalnih potraživanja i obaveza na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, kao i prihoda i rashoda u toku izvještajnog perioda. Ove procjene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim na dan sastavljanja konsolidovanih finansijskih izvještaja, a budući stvarni rezultati mogu da se razlikuju od procijenjenih iznosa.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

3.1. Prihodi

Prihodi od prodaje se iskazuju po faktornoj vrijednosti, umanjenoj za popuste i porez na promet, odnosno porez na dodatu vrijednost. Prihodi se evidentiraju u trenutku pružanja usluge.

3.1.1. Prihodi fiksne telefonije

3.1.1.1. Odlazni domaći i međunarodni pozivi

Prihodi od odlaznih domaćih (Srbija i Crna Gora) i međunarodnih poziva se naplaćuju od korisnika Telekoma Crne Gore i evidentiraju po faktornoj vrijednosti umanjenoj za popuste i porez na promet, odnosno porez na dodatu vrijednost u trenutku pružanja usluge.

3.1.1.2. Telekomunikaciona pretplata

Telekomunikaciona pretplata predstavlja nadoknadu za korišćenje telefonskih linija. Pretplata se korisnicima fakturiše mjesečno, bez obzira na njihovo korišćenje mreže. Telekomunikaciona pretplata uključuje i pretplatu Radio Televizije Crne Gore ("RTV CG") koju Telekom Crne Gore naplaćuje u ime RTV CG. Iznosi fakturisani u ime RTV CG nisu uključeni u prihode Društva. Rizik naplate potraživanja po osnovu pretplate snosi RTV CG.

3.1.1.3. Prihodi i rashodi po osnovu međunarodnih dolaznih i odlaznih poziva

Prihodi i rashodi po osnovu međunarodnih dolaznih i odlaznih poziva uključuju prihode i rashode po osnovu ostvarenog međunarodnog saobraćaja preko Zajednice jugoslovenskih pošta, telegrafa i telefona ("Zajednica JPPT"), preko Telekoma Srbija, kao i prihode i rashode po osnovu direktnog međunarodnog saobraćaja i obračuna.

a) Prihodi i rashodi po osnovu međunarodnog saobraćaja ostvarenog preko
Zajednice JPPT

Prihodi i rashodi po osnovu međunarodnog saobraćaja ostvarenog preko Zajednice JPPT se odnose na prihode od dolaznog međunarodnog saobraćaja ostvarenog prije 1. jula 2002. godine do kada je cjelokupan međunarodni telefonski saobraćaj usmjeren preko Zajednice JPPT, koja je istovremeno vršila obračun prihoda i rashoda po osnovu ostvarenog dolaznog, odnosno odlaznog međunarodnog telefonskog saobraćaja, prema unaprijed utvrđenim procentima za sve članice Zajednice JPPT (produžeca za telekomunikacione usluge iz republika bivše SFRJ).

Na osnovu Sporazuma o raspodjeli zajedničkog deviznog salda po osnovu obavljenog međunarodnog telefonskog saobraćaja od 2. aprila 1998. godine, zaključenog između Zajednice JPPT, Telekoma Srbija i JP PTT Crne Gore, JP PTT Crne Gore je za period od 1. juna 1997. do 31. decembra 1998. godine pripalo je 6,91% ukupno ostvarenih prihoda i rashoda od međunarodnog telefonskog saobraćaja (do 1. juna 1997. godine: 3,24%). Navedeni procenat učešća Društva, kao pravnog sljedbenika JP PTT Crne Gore, u ukupnim prihodima i rashodima od međunarodnog saobraćaja zadržan je do 30. juna 2002. godine.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembar 2003. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.1. Prihodi (nastavak)

3.1.1. Prihodi fiksne telefonije (nastavak)

3.1.1.3. Prihodi i rashodi po osnovu međunarodnih dolaznih i odlaznih poziva (nastavak)

a) Prihodi i rashodi po osnovu međunarodnog saobraćaja ostvarenog preko Zajednice JPTT (nastavak)

U prethodnim periodima prihodi i rashodi po osnovu međunarodnog saobraćaja ostvarenog preko Zajednice JPTT evidentirani su primjenom prethodno navedenih procenata učešća u ukupnim prihodima i rashodima od međunarodnog saobraćaja. Korekcije prihoda i rashoda ranijih obračunskih perioda, izvršene na osnovu usaglašavanja potraživanja i obaveza sa Zajednicom JPTT prikazane su u napomeni 4.

b) Prihodi i rashodi po osnovu međunarodnog saobraćaja ostvarenog preko Telekoma Srbije

Prihodi i rashodi po osnovu međunarodnog saobraćaja ostvarenog preko Telekoma Srbije u periodu od 1. januara do 31. decembra 2003. godine uključuju prihode i rashode od ostvarenog dolaznog, odnosno odlaznog međunarodnog saobraćaja, evidentiranih po faktornoj vrijednosti u periodu u kom su nastali. Navedeni prihodi i rashodi ranijih obračunskih perioda evidentirani su na osnovu procjena rukovodstva Telekoma Crne Gore. Korekcija prihoda i rashoda ranijih obračunskih perioda, izvršena na osnovu usaglašavanja potraživanja i obaveza sa Telekomom Srbije, prikazana je u napomeni 4.

c) Prihodi i rashodi po osnovu direktnog međunarodnog saobraćaja i obračuna

Prihodi i rashodi po osnovu direktnog međunarodnog saobraćaja i obračuna odnose se na prihode i rashode od međunarodnih dolaznih, odnosno odlaznih poziva ostvarenih sa zemljama sa kojima je Društvo uspostavilo direktan obračun međunarodnog telefonskog saobraćaja. Dio ostvarenih prihoda odnosno rashoda po navedenoj osnovi, evidentiran je na osnovu procjene izvršene u skladu sa internim obračunima ostvarenog saobraćaja.

3.1.1.4. Prihodi i rashodi interkonekcije

Prihodi interkonekcije obuhvataju prihode po osnovu ostvarenog dolaznog telefonskog saobraćaja mobilnog operatera ProMonte GSM d.o.o., Podgorica ("Promonte GSM") i Telekoma Srbije koji tranzitira preko ili se završio u Telekomu Crne Gore.

Rashodi interkonekcije obuhvataju rashode po osnovu ostvarenog odlaznog telefonskog saobraćaja koji je iz Telekoma Crne Gore upućen mobilnim operaterima i Telekomu Srbije za teritoriju Republike Srbije.

Prihodi i rashodi interkonekcije sa Telekomom Srbije evidentirani su na osnovu procjene izvršene u skladu sa internim obračunima ostvarenog saobraćaja i odnose se na period od 1. avgusta do 31. decembra 2003. godine. Do 1. avgusta 2003. godine nije bilo usaglašavanja saobraćaja pristiglog ili upućenog prema Telekomu Srbije ili operaterima mobilne telefonije u Srbiji (preko mreže Telekoma Srbije) jer nije postojao Ugovor o međujaveživanju (napomena 30 /ii/). U skladu sa navedenim, prihodi i rashodi interkonekcije sa Telekomom Srbije nastali do navedenog dana nisu prikazani u finansijskim izvještajima Društva.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2003. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.1. Prihodi (nastavak)

3.1.2. Prihodi mobilne telefonije

3.1.2.1. Post-paid prihodi

a) Odlazni domaći i međunarodni pozivi

Prihodi od odlaznih domaćih (Srbija i Crna Gora) i međunarodnih poziva se naplaćuju od post-paid korisnika i evidentiraju po fakturnoj vrijednosti umanjenj za popuste i porez na promet, odnosno porez na dodatu vrijednost. Prihodi se evidentiraju na osnovu utrošenih minuta u trenutku kada su minuti utrošeni odnosno u trenutku pružanja usluge.

b) Prihodi od mjesečne pretplate

Post-paid pretplata predstavlja nadoknadu za korišćenje mreže mobilne telefonije. Pretplata se korisnicima fakturiše mjesečno, za mjesec unaprijed, bez obzira na njihovo korišćenje mreže.

3.1.2.2. Pre-paid prihodi

Prihodi od pre-paid usluga se evidentiraju u trenutku prodaje pre-paid bonova (vaučera), s tim što se na kraju obračunskog perioda vrši razgraničenje prihoda po osnovu neutrošenih minuta.

3.1.2.3. Prihodi od prodaje robe i nabavna vrijednost prodane robe

Prihodi od prodaje robe najvećim dijelom se odnose na prodaju post-paid i pre-paid paketa i mobilnih telefonskih aparata. Navedeni prihodi od prodaje robe koji se odnose na prodaju post-paid paketa i mobilnih aparata evidentiraju se u trenutku prodaje, dok se prihodi od prodaje robe koji se odnose na prodaju pre-paid paketa evidentiraju u trenutku pružanja usluge. Nabavna vrijednost prodane robe uključuje vrijednost prodanih pre-paid vaučera ("MO Bonova"), SIM kartica i mobilnih telefonskih aparata i evidentira se u trenutku prodaje.

Prihodi i troškovi aktivacije

Prihodi od aktivacije se odnose na specifičnu jednokratnu naknadu koja nastaje prilikom uključivanja korisnika na mrežu. Troškovi aktivacije se uglavnom odnose na proviziju dilera za pribavljanje novog korisnika i troškove SIM kartica.

Prihodi i troškovi od aktivacije korisnika koji se odnose na buduće obračunske periode su se do 31. decembra 2002. godine razgraničavali i ravnomjerno amortizovali tokom prosječnog vijeka trajanja korisnika. Troškovi aktivacije iznad nivoa prihoda od aktivacije su se evidentirali kao trošak u trenutku nastanka.

Po procjeni rukovodstva Društva, prihodi i troškovi od aktivacije SIM kartica u toku 2003. godine nisu imali materijalno značajan efekat na konsolidovane finansijske izvještaje posmatrane u cjelini i zbog toga u ovim finansijskim izvještajima nisu izvršena razgraničenja u skladu sa prosječnim vijekom trajanja SIM kartica.

3.1.2.4. Prihodi i rashodi po osnovu roaming-a

Prihodi i rashodi po osnovu roaming-a od i prema inostranim operaterima mobilne telefonije iskazani su u vrijednostima dobijenim od kliničke kuće Ciberneta.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembar 2003. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.1. Prihodi (nastavak)

3.1.2. Prihodi mobilne telefonije (nastavak)

3.1.2.5. Prihodi i rashodi interkonekcije

Prihodi od interkonekcije obuhvataju prihode od domaćeg i međunarodnog saobraćaja upućenog od korisnika ProMonte GSM. Rashodi interkonekcije obuhvataju rashode po osnovu ostvarenog odlaznog saobraćaja upućenog korisnicima ProMonte GSM. Prihodi i rashodi interkonekcije se evidentiraju u trenutku nastanka navedenih usluga.

3.1.3. Pretplata radio i TV difuzije

Pretplata radio i TV difuzije fakturiše se mjesečno i naplaćuje se od korisnika radio i TV difuzije.

3.1.4. Ostali prihodi od telekomunikacionih usluga

Ostali prihodi obuhvataju uglavnom prihode od ostalih usluga kao što su iznajmljivanje telefonskih kapaciteta – vodova, listing poziva, usluge govorne pošte, telegrama i drugo. Navedeni prihodi evidentiraju se u periodu u kome su nastali. Iznosi fakturisani za nove priključke korisnika se evidentiraju u periodu u kome je korisnik priključen.

3.2. Troškovi tekućeg održavanja i opravki

Troškovi tekućeg održavanja i opravki osnovnih sredstava iskazani su u bilansu uspjeha u stvarno nastalom iznosu.

3.3. Prihodi / troškovi kamata i drugi troškovi pozajmljivanja

Prihodi i rashodi po osnovu kamata i drugi troškovi pozajmljivanja knjiže se u korist i na teret obračunskog perioda na koji se odnose.

3.4. Dobici od investicija

Primljene dividende od pridruženih pravnih lica evidentiraju se u bilansu uspjeha u okviru bilansne pozicije dobiti od investiranja u objavljenom iznosu, umanjene za porez po odbitku od 15%.

3.5. Dobitak / (gubitak) od kursnih razlika

Sva sredstva i obaveze u stranim sredstvima plaćanja su preračunati u EUR primjenom zvaničnih deviznih kurseva važećih na dan bilansa stanja.

Poslovne promjene u stranim sredstvima plaćanja tokom godine preračunavaju se u EUR po zvaničnim deviznim kursovima važećim na dan poslovne promjene.

Pozitivne i negativne kursne razlike koje nastaju preračunom sredstava i obaveza iskazanih u stranim sredstvima plaćanja i preračunom transakcija u toku godine knjiže se u korist ili na teret bilansa uspjeha.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2003. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.6. Nematerijalna ulaganja

Nematerijalna ulaganja Moineta na dan 31. decembra 2003. godine iskazana su po nabavnoj vrijednosti, nematerijalna ulaganja Matičnog društva iskazana su po procijenjenoj vrijednosti utvrđenoj sa stanjem na dan 31. decembra 2002. godine, dok su nematerijalna ulaganja RDC-a iskazana po procijenjenoj vrijednosti utvrđenoj sa stanjem na dan 30. novembra 2003. godine od strane nezavisnih ovlaštenih procjenitelja i umanjena za ispravku vrijednosti. Procjena vrijednosti nematerijalnih ulaganja je izvršena metodom tržišne vrijednosti, uzimajući u obzir preostali vijek korisnog trajanja nematerijalnih ulaganja pri čemu je neto sadašnja vrijednost nematerijalnih ulaganja na dan procjene prihvaćena od strane nezavisnih procjenitelja kao pravična (fer) vrijednost tih ulaganja.

Nematerijalna ulaganja nabavljena od 1. januara 2003. godine iskazana su po nabavnoj vrijednosti.

Na dan bilansa stanja nematerijalna ulaganja se sastoje od telekomunikacionih licenci, ostalih licenci i kupljenih softvera.

Troškovi održavanja i razvoj kompjuterskih softvera se evidentiraju kao trošak u trenutku njihovog nastanka. Troškovi koji se direktno mogu povezati sa određenim softverom i koji će generisati ekonomsku korist u periodu dužem od jedne godine evidentiraju se kao nematerijalna ulaganja.

3.6.1. Telekomunikaciona licenca fiksne telefonije

Telekomunikaciona licenca fiksne telefonije odnosi se na posebnu licencu za obavljanje javnih fiksnih telekomunikacionih usluga, koja je izdata od strane Agencije za telekomunikacije Republike Crne Gore na period od 25 godina, počevši od 1. januara 2002. godine.

Licenca za obavljanje javnih fiksnih telekomunikacionih usluga se amortizuje ravnomjerno tokom vijeka korišćenja licence. Upravodstvo Društva smatra da pretpostavka obnavljanja koja je definisana u skladu sa MRS 38 - Nematerijalna ulaganja, da ekonomski vijek korišćenja nematerijalnih ulaganja ne treba da bude duži od 20 godina je neodrživa, zbog kombinacije činjenica da je period na koji je odobreno licenca 25 godina i da će ograničeni resursi koji su dodijeljeni Telekomu Crne Gore ovom licencom biti i dalje potrebni za obavljanje svoje osnovne poslovne aktivnosti i nakon 20 godina.

3.6.2. Telekomunikaciona licenca mobilne telefonije

Telekomunikaciona licenca mobilne telefonije odnosi se na opštu licencu za vođenje GSM 900 Mhz mobilne telefonije, koja je izdata od strane Agencije za telekomunikacije Republike Crne Gore na period od 15 godina, počevši od 1. januara 2002. godine. Po isteku navedenog roka telekomunikacione licence Društvo će imati opciju da obnovi licencu na 10 godina po vrijednosti nominalnog troška. Kao što je detaljnije objašnjeno u napomeni 3.8/1/ licenca se amortizuje proporcionalnom metodom tokom korisnog vijeka trajanja, ne uzimajući u obzir mogućnost obnavljanja licence. Licenca obezbjeđuje Društvo pravo izgradnje, posjedovanja i korišćenja javne mobilne telekomunikacione mreže u skladu sa Zakonom o telekomunikacijama.

3.7. Osnovna sredstva

Osnovna sredstva Matičnog društva su prvi put procijenjena sa stanjem na dan 31. decembra 2000. godine od strane ovlaštenih lokalnih procjenitelja. Procjena je izvršena na osnovu proračuna istorijske vrijednosti jugoslovenskog dinara u DEM u skladu sa vrijednošću deviznog kursa u godini nabavke sredstva bez upoređenja sa odgovarajućim tržišnim vrijednostima osnovnih sredstava koja su bila predmet procjene vrijednosti. U 2000. godini u skladu sa tada važećim računovodstvenim standardima i ostalim propisima koji su se primjenjivali u Republici Crnoj Gori, neto efekat procjene vrijednosti osnovnih sredstava knjižen je kao povećanje osnovnih sredstava i akcijskog kapitala za iznos od DEM 11,384.515 odnosno EUR 56,949.998.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembar 2003. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.7. Osnovna sredstva (nastavak)

U skladu sa MSFI 1 – Prva primjena međunarodnih standarda za finansijsko izvještavanje Matično društvo je izvršilo korekciju revalorizacionih rezervi i akcijskog kapitala za prethodno izvješnu procjenu (napomene 5 i 13).

Osnovna sredstva Moneta na dan 31. decembra 2003. godine iskazana su po nabavnoj vrijednosti, osnovna sredstva Matičnog društva iskazana su po procijenjenoj vrijednosti utvrđenoj sa stanjem na dan 31. decembra 2002. godine, dok su osnovna sredstva i RDC-a iskazana po procijenjenoj vrijednosti utvrđenoj sa stanjem na dan 30. novembra 2003. godine od strane nezavisnih ovlaštenih procjenitelja i unanjena za ispravku vrijednosti. Osnovna sredstva Društva u cjelini iskazana su na dan 31. decembra 2003. godine po vrijednosti koja korespondira pravičnoj ("fer") vrijednosti. Procjena osnovnih sredstava je izvršena metodom tržišne vrijednosti, uzimajući u obzir preostali vijek korisnog trajanja sredstava. Negativni efekti procjene vrijednosti osnovnih sredstava knjženi su na teret revalorizacionih rezervi do iznosa revalorizacionih rezervi utvrđeni prethodnom procjenom, dok je preostali dio negativnih efekata knjženi na teret prethodnog gubitka. Pozitivni efekti procjene osnovnih sredstava knjženi su u korist revalorizacionih rezervi.

Nabavke osnovnih sredstava tokom godine evidentiraju se po nabavnoj vrijednosti. Nabavnu vrijednost čini vrijednost po fakturi dobavljača, uvećana za sve troškove dovođenja sredstva u stanje funkcionalne pripravnosti.

Pod osnovnim sredstvima smatraju se ona sredstva čiji je očekivani korisni vijek upotrebe duži od jedne godine.

Dobici ili gubici koji se javljaju prilikom rasklapanja ili prodaje osnovnih sredstava, iskazuju se u bilansu uspjeha kao dio ostalih poslovnih prihoda ili ostalih poslovnih rashoda. Ulaganja koja povećavaju korisni vijek trajanja osnovnih sredstava iskazuju se kao dio te imovine, dok ulaganja u održavanje i opravke koja ne produžavaju korisni vijek trajanja, terete troškove tekućeg perioda.

3.8. Amortizacija

u Amortizacija nematerijalnih ulaganja

Amortizacija nematerijalnih ulaganja obračunava se primjenom proporcionalnog metoda u cilju otpisa imovine u toku njenog procijenjenog korisnog vijeka upotrebe. Procijenjeni korisni vijek upotrebe softvera koji je služio kao osnova za obračun amortizacije 2003. godine kretao se od 1 do 5 godina (za 2002. godinu 5 godina od datuma nabavke).

Korisni vijek upotrebe nematerijalnih ulaganja nabavljenih u toku godine utvrđuje se u skladu sa ugovorom o korišćenju tih ulaganja. Ukoliko se ugovorom o korišćenju nematerijalnih ulaganja ne precizira period korišćenja, korisni vijek upotrebe se procjenjuje na 5 godina. Primijenjene stope su sljedeće:

<u>Nematerijalna ulaganja</u>	<u>Korisni vijek (godina)</u>	<u>Stopa (%)</u>	<u>Stopa koja se priznaje u poreskom bilansu (%)</u>
Licenca za telekomunikaciju			
- fiksne telefonije	25,0	4,00	4,00
- mobilne telefonije	15,0	6,67	6,67
Kupljeni softveri	5,0	20,00	30,00

U skladu sa članom 13. stav 6. Zakona o porezu na dobit pravnih lica (Sl. list RCG br. 65/2001) amortizacija nematerijalnih ulaganja za poreske svrhe obračunava se primjenom proporcionalnog metoda.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembar 2003. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.8. Amortizacija (nastavak)

ii) Amortizacija osnovnih sredstava

Amortizacija osnovnih sredstava se obračunava na nabavnu odnosno procijenjenu vrijednost na početku godine kao i na osnovna sredstva stavljena u upotrebu tokom godine, primjenom proporcionalnog metoda.

Procijenjeni korisni vijek upotrebe pojedinih grupa osnovnih sredstava, koji je služio kao osnova za obračun amortizacije i primijenjene stope su sljedeće:

Glavne grupe osnovnih sredstava	2003. Procijenjeni korisni vijek (godina)	2002. Korisni vijek (godina)	Stopa koja se priznaje u poreskom bilansu (%)
Gradevinski objekti	15,0 – 55,0	40,0	5,0
Mjesne mreže	2,0 – 25,0	20,0	20,0
Prenosni sistemi i oprema za prenos	2,0 – 25,0	20,0	20,0
Telefonska centrala sa pripadajućom opremom	1,0 – 15,0	10,0	20,0
Antenski stubovi	20,0	20,0	20,0
Računari i računarska oprema	1,0 – 5,0	5,0	30,0
Terenska i putnička vozila	4,0 – 10,0	6,5	15,0
Specijalni, električni i ostali alati	2,0 – 10,0	20,0	20,0
Kancelarijski namještaj	2,0 – 8,0	8,0	20,0

Korisni vijek upotrebe pojedinih grupa osnovnih sredstava nabavljenih od 1. januara 2003. godine, koji je služio kao osnova za obračun amortizacije i primijenjene stope su sljedeće:

Glavne grupe osnovnih sredstava	Korisni vijek (godina)	Stopa (%)	Stopa koja se priznaje u poreskom bilansu (%)
Gradevinski objekti	40,00	2,50	5,00
Mjesne mreže	20,00	5,00	20,0
Prenosni sistemi i oprema za prenos	20,00	5,00	20,0
Telefonska centrala sa pripadajućom opremom	9,10 – 6,00	16,67 – 11,00	20,00
Antenski stubovi	16,00 – 10,00	10,00 – 6,25	20,00
Dizne stanice	9,00	11,11	20,00
Računari i računarska oprema	4,00 – 3,00	25,00	30,00
Terenska i putnička vozila	6,45 – 5,00	15,50	15,00
Specijalni, električni i ostali alati	5,00	20,00	20,00
Kancelarijski namještaj	8,00	12,50	15,00

U skladu sa članom 13. stav 6. Zakona o porezu na dobit pravnih lica (Sl. list RCG br. 65/2001) amortizacija građevinskih objekata za poreske svrhe obračunava se primjenom proporcionalnog metoda, a za sva ostala osnovna sredstva primjenom regresivnog metoda.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2003. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)**3.9. Dugoročne investicije**

Dugoročne investicije sastoje se od dugoročno otkupljenih depozita, dugoročnih finansijskih plasmana namijenjenih prodaji i dugoročnih kredita odobrenih zaposlenima za rješavanje stambenih pitanja. Dugoročni finansijski plasmani namijenjeni prodaji predstavljaju učešća u kapitalu pridruženih društava, poslovnih banaka i drugih pravnih lica. Navedeni plasmani iskazani su po prvobitnoj vrijednosti ulaganja ili po tržišnoj vrijednosti, zavise od toga koja je niža. Tržišna vrijednost dugoročnih finansijskih plasmana namijenjenih prodaji utvrđuje se na finansijskoj berzi, odnosno ako ona nije raspoloživa po procjeni rukovodstva Telekoma Crne Gore o naknadivoj vrijednosti.

Pridružena privredna društva predstavljaju ona društva u kojima Telekom Crne Gore ima udio u vlasništvu između 20% i 50% ili u kojima ima značajan uticaj, ali koja nisu pod njegovom kontrolom. Ukoliko iznos gubitka u pridruženom društvu prevazilazi ulog, Telekom Crne Gore ne evidentira iznos gubitka iznad uloga, ukoliko nije stvorilo obaveze ili izvršilo plaćanja u ime pridruženog društva.

Dugoročni krediti odobreni zaposlenima prikazuju se u iznosima datih sredstava (nominalnoj vrijednosti), a nakon toga se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti uz primjenu ugovorne kamatne stope.

3.10. Zalihe

Zalihe obuhvataju zalihe ruralnih, mobilnih i ISDN telefona, rezervnih dijelova, SIM kartica, vaučera, pre-paid i post-paid paketa, materijala i ostalih zaliha.

Zalihe se evidentiraju po nižoj od nabavne vrijednosti i neto prodajne vrijednosti.

Neto prodajna vrijednost je cijena po kojoj zalihe mogu biti prodane u normalnim uslovima poslovanja nakon umanjenja cijene za troškove prodaje.

Zalihe rezervnih dijelova se vode po metodi specifične identifikacije.

Zalihe mobilnih telefona, ISDN telefona, SIM kartica, vaučera, pre-paid i post-paid paketa i materijala se vode po metodi prosječnih nabavnih cijena.

Trećanjem ostalih rashoda vrši se ispravka vrijednosti zaliha u slučajevima kada se ocijeni da je potrebno svesti vrijednost zaliha na njihovu neto prodajnu vrijednost. Oštećene zalihe i zalihe koje po kvalitetu ne odgovaraju standardima se otpisuju.

3.11. Ispravka vrijednosti potraživanja

Ispravka vrijednosti potraživanja po osnovu prodaje usluga fiksne telefonije vrši se na osnovu procjenjivanja naplativosti od strane rukovodstva Društva a na osnovu historijata naplate potraživanja od klijenata.

Ispravka vrijednosti potraživanja po osnovu prodaje post-paid usluga mobilne telefonije vrši se za potraživanja koja nisu naplaćena u roku od 120 dana od dana dospijanja za naplatu.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembar 2003. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.12. Krediti od banaka i dobavljača

Kreditni od banaka i dobavljača se prvobitno prikazuju u iznosima primljenih sredstava (nominalnoj vrijednosti) a nakon toga, se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti uz primjenu ugovorne kamatne stope.

Troškovi transakcija pribavljanja kredita nisu uključeni u iznos po kome se krediti prvobitno prikazuju kako se to zahtijeva po MRS 39 "Finansijski instrumenti: Priznavanje i vrijedovanje" jer po procjeni rukovodstva Društva troškovi tih transakcija nemaju materijalno značajnog efekta na finansijske izvještaje posmatrane u cjelini.

3.13. Subvencije Vlade Republike Crne Gore za kupovinu osnovnih sredstava

Subvencije Vlade Republike Crne Gore, izvršene u ranijih godinama, su utvrđene po realnoj vrijednosti gde je postojala razumna sigurnost da će subvencija biti primljena i da će Društvo poštovati sve uslove subvencije. Subvencija Vlade Republike Crne Gore koje se odnose na nabavku osnovnih sredstava su knjižene u korist akcijskog kapitala. Amortizacija osnovnih sredstava koja su nabavljena iz subvencija se evidentirala u bilansu uspjeha tokom procijenjenog ekonomskog vijeka trajanja. Rukovodstvo smatra da efekti primjene MRS 20 – "Računovodstveno obuhvaćanje državnih doprinosivanja i objelodanjivanje državne pomoći" nisu od materijalnog značaja na finansijske izvještaje Društva za 2003. godinu posmatrane u cjelini.

3.14. Revalorizacione rezerve

Revalorizacione rezerve su formirane po osnovu efekata revalorizacije odnosno efekata izvršene procjene vrijednosti osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja koju je Matično društvo izvršilo u skladu sa metodom računovodstvenog obuhvaćanja i iskazivanja njihove vrijednosti, koji je dozvoljeni računovodstveni tretman po MRS 16 "Osnovna sredstva (nekretnine, postrojenja i oprema)".

3.15. Rezervisanja

Rezervisanja se priznaju i više kada Društvo ima zakonsku ili ugovornu obavezu kao rezultat prošlih događaja i kada je vjerovatno da će odliv resursa koji stvaraju ekonomske debite biti potreban kada se izmiri obaveza i kada se može pouzdano procijeniti iznos obaveze. Društvo je po prvi put primenilo MRS 19 "Naknade zaposlenima" i izvršilo rezervisanja po osnovu jubilarnih nagrada, otpremnina i planiranog prijevremenog odlaska radnika u penziju. Pomenuta rezervisanja obračunata su od strane nezavisnog ovlaštenog aktuara i knjižena na teret prethodnog gubitka u skladu sa MSFI 1 – "Prva primjena međunarodnih standarda za finansijsko izvještavanje" (napomena 5).

3.16. Beneficije za zaposlene

U skladu sa propisima koji se primjenjuju u Republici Crnoj Gori, Društvo je u obavezi da plaća doprinose državnim fondovima kojima se obezbjeđuje socijalna sigurnost zaposlenih. Ove obaveze uključuju doprinose za zaposlene na teret poslodavca u iznosima obračunatim po stopama propisanim relevantnim zakonskim propisima. Društvo je, takođe, obavezno da od bruto plata zaposlenih obustavi doprinose i da ih, u ime zaposlenih, uplati tim fondovima. Doprinosi na teret poslodavca i doprinosi na teret zaposlenog se knjiže na teret rashoda perioda na koji se odnose (napomena 22).

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2003. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.16. Beneficije za zaposlene (nastavak)

Obaveze po osnovu otpremnina i jubilarnih nagrada

Društvo je po Pojedinačnom kolektivnom ugovoru o radu u obavezi da isplati otpremnine u iznosu od 10 minimalnih mjesečnih zarada ostvarenih u Društvu i između 3 i 9 minimalnih mjesečnih zarada po osnovu jubilarnih nagrada. Broj minimalnih mjesečnih zarada po osnovu jubilarnih nagrada u zavisnosti od godina radnog staža zaposlenih prikazan je u sljedećoj tabeli:

Godine radnog staža	Broj osnovnih cijena rada
10	3
20	5
30	7
34 (žene)	9
39 (muškarci)	9

Dugoročne obaveze po osnovu jubilarnih nagrada i otpremnina za odlazak u penziju nakon ispunjavanja uslova, kao i po osnovu planiranog prijevremenog odlaska u penziju, iskazane su po sadašnjoj vrijednosti očekivanih budućih isplata zaposlenima (napomena 3.15.).

3.17. Porezi i doprinosi

/i/ Porez na dobit - tekući porez

Porez na dobit se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. list RCG", br. 65/01) po progresivnim stopama od 15% do 20% i to:

- na oporezivu dobit do EUR 100.000 primjenjuje se stopa od 15%; i
- na oporezivu dobit iznad EUR 100.000 primjenjuje se stopa od 20%.

Oporeziva dobit se utvrđuje na osnovu dobiti Društva iskazane u bilansu uspjeha uz usklađivanje prihoda i rashoda po odredbama Zakona o porezu na dobit pravnih lica (članova 8 i 9 za usklađivanje prihoda i članova 10 do 20 za usklađivanje rashoda). Konačan iznos obaveze po osnovu poreza na dobit utvrđuje se primjenom gore navedenih propisanih stopa na poresku osnovicu utvrđenu u poreskom bilansu.

Poreski propisi Republike Crne Gore ne predviđaju da se poreski gubici iz tekućeg perioda mogu koristiti kao osnova za povraćaj poreza plaćenog u prethodnim periodima. Međutim, gubici iz tekućeg perioda iskazani u poreskom bilansu mogu se koristiti za umanjenje poreske osnovice budućih obračunskih perioda, ali ne duže od pet godina.

/ii/ Porez na dobit - odložena poreska sredstva / obaveze

Poreski efekti koji se odnose na privremene razlike između osnovice po kojoj se pojedina sredstva i obaveze priznaju u poreskom bilansu i iznosa po kojima su ta sredstva i obaveze iskazane u finansijskim izvještajima sastavljenim i prikazanim u skladu sa MSFI, iskazani su kao odložena poreska sredstva ili odložene poreske obaveze. Usaglašavanje obračunatog poreza na dobit i poreske obaveze obračunate u poreskom bilansu prikazano je u napomeni 25.

Odložena poreska sredstva / obaveze se obračunavaju po poreskim stopama za koje se očekuje da će biti u primjeni u periodu kada se sredstvo realizuje ili obaveza izmiruje.

/iii/ Porezi, doprinosi i druge dažbine koje ne zavise od rezultata poslovanja

Porezi, doprinosi i druge dažbine koji ne zavise od rezultata poslovanja uključuju poreze na imovinu i druge poreze, naknade i doprinose koji se plaćaju prema raznim republičkim i lokalnim poreskim propisima. Ovi porezi i doprinosi su prikazani u bilansu uspjeha u okviru ostalih poslovnih rashoda.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembar 2003. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.18. Pravična (fer) vrijednost

Poslovna politika Društva je da objelodani informacije o pravičnoj vrijednosti aktive i pasive za koju postoje zvanične tržišne informacije i kada se pravična vrijednost značajno razlikuje od knjigovodstvene vrijednosti. Ne postoji dovoljno tržišnog iskustva, kao ni stabilnosti i likvidnosti kod kupovine i prodaje potraživanja i ostale finansijske aktive i pasive, pošto zvanične tržišne informacije nisu u svakom trenutku raspoložive. Stoga, pravičnu vrijednost nije moguće pouzdano utvrditi u odsustvu aktivnog tržišta. Rukovodstvo Društva vrši procjenu rizika i u slučajevima kada se ocijeni da vrijednost po kojoj se imovina vodi u poslovnim knjigama neće biti realizovana, vrši ispravku vrijednosti. Po mišljenju rukovodstva Društva, iznosi u ovim finansijskim izvještajima odražavaju vrijednost koja je u datim okolnostima najvjerodostojnija i najkorisnija za potrebe izvještavanja.

4. EFEKTI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I KOREKCIJA GREŠKE

Korekcije početnog stanja odnose se na promjenu računovodstvene politike priznavanja prihoda i nastanka rashoda na osnovu međunarodnog saobraćaja ostvarenog preko Zajednice JPTT i Telekomu Srbije, na korekciju greške vezane za naknadno utvrđene viškove osnovnih sredstava kao i na korekciju uloga u Montenegrocard-a, obzirom da je Društvo izgubilo kontrolu nad njegovim finansijskim i poslovnim politikama. Korekcije početnih stanja na akumuliranom gubitku su sljedeće:

	<u>(Iznosi u EUR)</u>
Usaglašavanje potraživanja i obaveza sa Zajednicom JPTT (napomena 3.1.1.3 a))	1.272.938
Usaglašavanje potraživanja i obaveza sa Telekomom Srbije (napomena 3.1.1.3 b))	(861.736)
Viškovi osnovnih sredstava identifikovanih procjenom vrijednosti ovlaštenog procjenitelja (napomena 7)	1.695.740
Korekcija uloga u Montenegrocard	83.776
Ostale korekcije	<u>(75.937)</u>
	<u>2.114.781</u>

5. EFEKTI PRIMJENE MSFI 1

Kao što je navedeno u napomeni 2.2 uz finansijske izvještaje Društvo je u skladu sa Odlukom o neposrednoj primjeni Međunarodnih računovodstvenih standarda (Sl. list RCG br. 69/2002) izvršilo korektivna knjiženja i dodatno primijenilo preostale Međunarodne računovodstvene standarde počevši od 1. januara 2003. godine. Efekti korekcija zbog primjene MSFI 1 su sljedeći:

	<u>(Iznosi u EUR)</u>			
	Akcijski kapital	Revaloriza- cione rezerve	Nerasporede na dobit/ Akumulirani gubitak	Ukupno
Prenos efekata ranije izvršene procjene vrijednosti osnovnih sredstava na dan 31. decembra 2002. godine (napomene 3.7 i 13.)	(56.949.998)	56.949.998	-	-
Prenos efekata ranije izvršene procjene rashodovanih osnovnih sredstava	-	(4.763.558)	4.763.558	-
Ukladanje revalorizacionih rezervi po ranije izvršenoj procjeni osnovnih sredstava	-	(6.508.182)	6.508.182	-
Efekat primjene MRS 19 (napomene 3.15 i 3.16)	-	-	(1.028.723)	(1.028.723)
Positivan efekat procjene osnovnih sredstava (napomene 3.7 i 7)	-	10.376.619	-	10.376.619
Negativan efekat procjene osnovnih sredstava (napomene 3.7 i 7)	-	<u>(45.726.382)</u>	<u>(50.322.947)</u>	<u>(96.049.329)</u>
Stanje 31. decembra 2003. godine	<u>(56.949.998)</u>	<u>10.328.193</u>	<u>(10.079.930)</u>	<u>(86.701.433)</u>

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2003. godine

6. NEMATERIJALNA ULAGANJA

	(Iznosi u EUR) 2003.			
	Licence	Software i ostala nematerijalna ulaganja	Nematerijalna ulaganja u pripremi	Ukupno
Nabavna vrijednost				
Stanje, 1. januara 2003. godine	10,481.484	10,039.002	19.713	20,540.199
Povećanja	39.884	2,121.545	5,0760.723	7,238.152
Prenosi	19.713	5,102.088	(5,063.370)	58.431
Efekat procjene vrijednosti imovine	(236.006)	(105.527)	-	(341.533)
Stanje, 31. decembra 2003. godine	10,305.075	17,157.108	33.066	27,495.249
Ispravka vrijednosti				
Stanje, 1. januara 2003. godine	501.726	4,043.154	-	4,544.880
Olučnata amortizacija	547.119	2,202.141	-	2,749.260
Prenosi	-	14.624	-	14.624
Efekat procjene vrijednosti imovine	(236.006)	(106.965)	-	(342.971)
Olučnija	-	(2.192)	-	(2.192)
Stanje, 31. decembra 2003. godine	812.839	6,150.762	-	6,963.601
Sadašnja vrijednost				
31. decembra 2003. godine	9,492.236	11,006.346	33.066	20,531.648
31. decembra 2002. godine	9,979.758	5,995.848	19.713	15,995.319

7. OSNOVNA SREDSTVA

	(Iznosi u EUR) 2003.					Ukupno
	Zemljšte	Građevinski objekti	Oprema i ostala osnovna sredstva	Investicije u toku	Avansi za materijalnu imovinu	
Nabavna vrijednost						
Stanje, 1. januara 2003. godine	2,847.921	276,110.923	87,141.698	8,820.582	3,352.828	378,273.952
Prenosi	-	(16,498.269)	41,143.766	(18,458.765)	(6,245.163)	(58.431)
Povećanja	48.072	633.956	2,575.477	25,654.653	5,904.884	34,817.042
Efekat procjene vrijednosti imovine	2,326.534	(203,665.516)	(74,260.172)	-	-	(275,599.154)
Viškovi	-	1,626.752	77.230	-	-	1,703.982
Olučnija	-	(1,227.865)	(2,133.315)	-	-	(3,361.180)
Stanje, 31. decembra 2003. godine	5,222.527	56,979.981	54,544.684	16,016.470	3,012.549	135,776.211
Ispravka vrijednosti						
Stanje, 1. januara 2003. godine	-	151,342.273	41,697.417	-	-	193,039.710
Prenosi	-	(10,299.437)	10,284.813	-	-	(14.624)
Efekat procjene vrijednosti imovine	-	(142,145.135)	(48,779.871)	-	-	(189,925.006)
Olučnata amortizacija	-	3,143.845	5,578.605	-	-	8,722.450
Olučnija	-	(239.124)	(478.476)	-	-	(667.600)
Stanje, 31. decembra 2003. godine	-	2,802.422	8,352.508	-	-	11,154.930
Sadašnja vrijednost						
31. decembra 2003. godine	5,222.527	54,177.559	46,192.176	16,016.470	3,012.549	124,621.281
31. decembra 2002. godine	2,847.921	124,768.650	45,444.261	8,820.582	3,352.828	185,234.242

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembar 2003. godine

7. OSNOVNA SREDSTVA (nastavak)

Odlukom Odbora direktora Telekoma Crne Gore od 12. mija 2004. godine, prihvaćen je Izvještaj Centralne popisne komisije o obavljenoj popisu imovine i obaveza sa stanjem na dan 31. decembra 2003. godine. Društvo je u skladu sa navedenom Odlukom izvršilo rashodovanje građevinskih objekata (uglavnom mjesne mreže), kao i opreme i ostalih osnovnih sredstava neto sadašnje vrijednosti EUR 988.741, odnosno EUR 1.646.383

8. DUGOROČNE INVESTICIJE

		(Iznosi u EUR)	
	% učešća	2003.	31. decembar 2002.
a) Dugoročno oročen depozit		2.500.000	2.500.000
b) Učešća u kapitalu poslovnih banaka			
- Crnogorska komercijalna banka A.D., Podgorica	17,46%	980.239	980.239
- Hipotekarna banka A.D., Podgorica	0,19%	19.062	19.062
- BFG Eurobank A.D., Beograd	0,03%	10.712	10.712
		<u>1.010.013</u>	<u>1.010.013</u>
c) Učešća u kapitalu pridruženih privrednih društava			
- Internet Crne Gore d.o.o., Podgorica	25,00%	195.991	195.991
- PTT Standard d.o.o., Podgorica	20,00%	345.924	345.924
- Montenegrocard d.o.o., Podgorica	51,00%	83.776	-
- Poštanska štedionica A.D., Beograd	3,75%	127.040	127.040
- Montmak d.o.o., Podgorica	5,00%	-	47.550
- Lovćen osiguranje A.D., Podgorica	0,39%	37.200	37.200
- Bel Pagelte d.o.o., Podgorica	25,00%	-	18.341
		<u>789.931</u>	<u>772.046</u>
Minus: Ispravka vrijednosti		<u>(345.924)</u>	<u>(411.815)</u>
		<u>444.007</u>	<u>360.231</u>
d) Ostala dugoročna sredstva			
- krediti dati zaposlenima		497.646	454.729
- razgraničeni troškovi SIM kartica preko jedne godine		-	229.060
- unaprijed plaćeni zakup GSM lokacija		131.825	-
		<u>629.471</u>	<u>683.729</u>
		<u>4.583.491</u>	<u>4.553.973</u>

Dugoročno oročeni depozit kod Crnogorske komercijalne banke A.D., Podgorica predstavlja sredstvo obezbjeđenja plaćanja po neopozivoj garanciji koju je Crnogorska komercijalna banka A.D., Podgorica izdala dobavljaču "Ericsson Nikola Tesla", Zagreb po osnovu Ugovora o kreditu broj ETK/B/YU - 02:204 (napomena 14). Sredstva su oročena u oktobru 2002. godine sa fiksnom godišnjom kamatnom stopom od 7,5% koja se obračunava i plaća kvartalno. Rok za vraćanje oročenog depozita ističe izmirjenju obaveza prema dobavljaču.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembar 2003. godine

9. ZALIHE

	(Iznosi u EUR)	
	2003.	31. decembar 2002.
Roba		
- Telefonski aparati ruralne telefonije	609.985	660.991
- Mobilni telefoni	456.721	4.445
- SIM kartice	263.975	144.841
- Vaučeri	220.728	182.710
- Pre-paid & Post-paid paketi	29.401	-
- ISDN telefoni	167.858	185.438
- ostale zalihe robe	27.292	529.237
	<u>1.775.960</u>	<u>1.707.662</u>
Rezervni dijelovi	203.427	157.071
Materijal	143.298	105.373
Alat i inventar	79.255	5.023
Ostale zalihe	19.055	5.317
	<u>445.035</u>	<u>272.784</u>
Minus: Ispravka vrijednosti	(182.996)	-
	<u>2.037.990</u>	<u>1.980.446</u>

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembar 2003. godine

10. POTRAŽIVANJA

	(Iznosi u EUR)	
	2003.	31. decembar 2002.
a) Potraživanja po osnovu telekomunikacionih usluga		
Kupci u zemlji		
– fiksne telefonije	22,095.403	19,372.848
– mobilne telefonije	4,651.598	3,356.427
– po osnovu roaming-a	507.909	530.918
– po osnovu zakupa telekomunikacionih vodova	471.860	-
	<u>27,726.770</u>	<u>23,260.193</u>
Kupci u inostranstvu		
– fiksne telefonije	5,041.055	2,224.110
– po osnovu roaming-a	847.630	286.541
	<u>5,888.685</u>	<u>2,510.651</u>
	33,615.455	25,770.844
Minus: Ispravka vrijednosti potraživanja	<u>(10,220.547)</u>	<u>(8,355.312)</u>
	<u>23,394.908</u>	<u>17,415.532</u>
b) Ostala potraživanja		
Obracunati a nenaplaćeni prihodi	508.982	290.415
Potraživanja po osnovu preplaćenih poreza i doprinosa	494.889	51.701
Potraživanja po osnovu unaprijed plaćenih troškova	340.170	725.462
Potraživanja po osnovu datih avansa dobavljačima	258.779	679.229
Potraživanja po osnovu kamata	232.811	166.335
Potraživanja po osnovu datih kratkoročnih kredita preplatnicima mobilne telefonije	215.285	-
Druga potraživanja	471.425	128.982
	<u>2,522.341</u>	<u>2,042.124</u>
c) Kratkoročni plasmani		
Vektra d.o.o., Podgorica	261.104	261.104
Centralna banka Crne Gore	199.071	-
Crnogorska komercijalna banka A.D., Podgorica	116.730	522.360
Elektroprivreda Crne Gore A.D., Nikšić	-	511.292
Atlas Mont banka A.D., Podgorica	-	500.000
Vlada Republike Crne Gore	-	99.075
	<u>576.905</u>	<u>1,893.831</u>
Minus: Ispravka vrijednosti	<u>(261.104)</u>	<u>-</u>
	<u>315.801</u>	<u>1,893.831</u>
	<u>26,233.050</u>	<u>21,351.487</u>

Kratkoročni finansijski plasmani kod Centralne banke Crne Gore odnose se na kupovinu državnih zapisa nominalne vrijednosti EUR 200.000 sa stopom prinosa od 6% na godišnjem nivou. Navedeni zapisi dospijevaju na naplatu 22. januara 2004. godine.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembar 2003. godine

11. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI

	(Iznosi u EUR)	
	31. decembar 2003.	31. decembar 2002.
Žiro račun u EUR	610.388	888.977
Devizni žiro računi	393.236	620.846
Devizna i blagajna u EUR	24.329	20.838
Ostala novčana sredstva i računi	79.861	9.740
Državni blagajnički zapisi	-	197.587
	<u>1.107.814</u>	<u>1.737.990</u>

12. AKCIJSKI KAPITAL

	(Iznosi u EUR)					
	2003.			2002.		
	Broj akcija	%	Vrijednost	Broj akcija	%	Vrijednost
Upisane i uplaćene akcije						
Vlada Republike Crne Gore	12.063.443	51,12	72.078.946	17.383.310	51,12	103.693.182
Privatizacioni fondovi:						
- "HIT"	1.496.466	6,33	8.926.569	2.152.825	6,33	12.841.816
- "EUROFOND"	790.444	3,35	4.715.077	1.295.700	3,81	7.728.980
- "ATLAS MONT"	775.489	3,28	4.625.869	1.010.148	2,97	6.025.634
- "TREND"	638.866	2,70	3.810.900	909.250	2,67	5.423.767
- "MONETA"	576.542	2,44	3.439.131	743.058	2,19	4.432.415
- "MIG"	359.723	1,52	2.145.784	517.500	1,52	3.086.939
	<u>4.637.530</u>	<u>19,62</u>	<u>27.663.330</u>	<u>6.628.481</u>	<u>19,49</u>	<u>39.539.551</u>
Ostala pravna lica	49.082	0,21	292.779	59.233	0,17	353.271
Fizička lica	<u>6.866.915</u>	<u>29,05</u>	<u>40.961.339</u>	<u>9.933.266</u>	<u>29,22</u>	<u>59.252.427</u>
	<u>23.636.970</u>	<u>100,00</u>	<u>140.996.394</u>	<u>34.004.280</u>	<u>100,00</u>	<u>202.838.431</u>

Nominalna vrijednost jedne akcije iznosi EUR 5,9651.

Akcije Telekoma Crne Gore se kotiraju na NEX Montenegro berzi akcija u Republici Crnoj Gori. Tržišna vrijednost jedne akcije sa stanjem na dan 31. decembra 2003. godine iznosi EUR 0,8600 (31. decembra 2002. godine je EUR 0,6000)

Na dan 31. decembra 2003. godine akcijski kapital fizičkih lica iskazan u iznosu od EUR 40.961.339 uključuje 37.472 upisane a neuplaćene akcije fizičkih lica ukupne vrijednosti od EUR 223.026.

Na osnovu Odluke Skupštine akcionara Društva o smanjenju akcijskog kapitala od 26. decembra 2003. godine povećano je 10.367.310 običnih akcija, ukupne nominalne vrijednosti EUR 61.842.041. Navedeno smanjenje akcijskog kapitala odnosi se na pokriće akumuliranog gubitka u iznosu od EUR 4.892.039 i na isknjižavanje efekata ranije izvršene promjene vrijednosti osnovnih sredstava sa stanjem na dan 31. decembra 2000. godine u iznosu od EUR 56.949.998 (napomene 3.7 i 5). Odlukom o smanjenju akcijskog kapitala Društva nisu protažijevani postojeći relativni odnosi između akcionara, niti ranije stečena prava akcionara.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
 31. decembar 2003. godine

13. REZERVE KAPITALA

	(Iznosi u EUR)	
	2003.	31. decembar 2002.
Revalorizacione rezerve	10,190.768	-
Statutarne rezerve	480.731	933.179
Ostale rezerve	1,295.427	1,295.427
	<u>11,966.926</u>	<u>2,228.606</u>

U skladu sa Statutom i poslovnom politikom Društva, svake godine vrši se izdvajanje najmanje 5% od ostvarene dobiti na ime statutarnih rezervi, sve dok iznos ovih rezervi ne dostigne 10% ukupnog kapitala Društva. U toku 2003. godine, izvršeno je pokrivenje prethodnog gubitka iz statutarnih rezervi.

14. DUGOROČNE OBAVEZE

	Kamatna stopa	Inicijalni iznos	(Iznosi u EUR)	
			2003.	31. decembar 2002.
Dugoročni krediti u zemlji				
- HVB Banka A.D., Beograd	šestomjesečni EURIBOR + 6% godišnje	3,200.000	3,200.000 3,200.000	-
Dugoročni krediti u inostranstvu				
- Ericsson Nikola Tesla, Zagreb	6,10% godišnje	21,766.152	13,455.962	-
- Slovenska izvozna družba d.d., Ljubljana	EURIBOR + 1,85% godišnje	747.707	598.166	598.166
- Telekom Italija – Projekat "Bar- Krf"	2% godišnje	1,962.050	397.154	474.630
			<u>14,451.282</u>	<u>1,072.796</u>
Ostale dugoročne obaveze u zemlji				
- Investicioni razvoj Pošte Crne Gore			-	2,063.101
- Finansiranje Pošte Crne Gore			267.414	397.259
			<u>267.414</u>	<u>2,460.360</u>
			17,918.696	3,533.156
Minus: Tekuće dospjeće (Napomena 17)			<u>(7,571.566)</u>	<u>(2,934.990)</u>
			<u>10,347.130</u>	<u>598.166</u>
Rezervisanja (Napomena 15)			1,028.723	-
Odložene poreske obaveze (Napomena 16)			2,523.694	2,709.093
Razgraničeni prihodi od aktivacije SIM kartice preko jedne godine			-	263.000
			<u>3,552.417</u>	<u>2,972.093</u>
			<u>13,899.547</u>	<u>3,570.259</u>

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembar 2003. godine

14. DUGOROČNE OBAVEZE (Nastavak)

Dospijeeće dugoročnih obaveza prikazano je u narednoj tabeli:

	(Iznosi u EUR)	
	2003.	31. decembar 2002.
- do jedne godine	7,571.566	2,934.990
- od jedne do dvije godine	7,857.330	149.542
- od dvije do tri godine	2,340.258	149.541
- od tri do četiri godine	149.542	149.541
- od četiri do pet godina	-	149.542
	<u>17,918.696</u>	<u>3,533.156</u>

Dugoročni kredit iskazan na dan 31. decembra 2003. godine u iznosu od EUR 3,200.000 odnosi se na kredit odobren od strane HVB Banke A.D., Beograd za izmirenje obaveza po osnovu Ugovora o izgradnji MIPNET mreže (Montenegrin IP service network) zaključenog između Društva i MDS informički inženjering, Beograd. Otplata kredita se vrši u četiri polugodišnje rate, počevši od jula 2004. godine.

Obaveze po osnovu dugoročnih robnih kredita iskazanih na dan 31. decembra 2003. godine u iznosu od EUR 13,455.962 odnose se na vrijednost isporučene telekomunikacione opreme od inostranog dobavljača "Ericsson Nikola Tesla", Zagreb. U skladu sa zaključenim Ugovorom o nabavi opreme, ukupna vrijednost opreme iznosi EUR 21,766.152. Otplate kredita se vrše u deset tromjesečnih rata, uključujući šestomjesečni grace period koji je počeo da teče od momenta uplate avansa. Iznos avansa se kreće od 25 do 30% ugovorene nabavke.

Dugoročni kredit od Slovenske izvozne družbe d.d., Ljubljana iskazan na dan 31. decembra 2003. godine u iznosu od EUR 598.166 odnosi se na kredit odobren za izmirenje obaveza prema inostranom dobavljaču Iskra Elektrovezve d.d., Kraj za nabavku telekomunikacione opreme. Otplata kredita se vrši u deset jednakih polugodišnjih rata, počevši od maja 2003. godine.

Dugoročni krediti iskazani na dan 31. decembra 2003. godine u iznosu od EUR 397.154 odnose se na obaveze po osnovu ugovora o izgradnji i održavanju podvoćnog optičkog kabla od Krfa do Bura, koji je inicijalno bio zaključen između Hellenic Telecommunications Organization S.A (OTE), Telekoma Italija i Zajednice JPTT. Otplata kredita se vrši iz ostvarenih prihoda od međunarodnog saobraćaja i to putem kompenzacije potraživanja od Telekoma Italija. Naveden kredit odobren je sa rokom dospijeeća do 30. septembra 2003. godine i godišnjom kamatnom stopom 2%.

Ostale dugoročne obaveze iskazane na dan 31. decembra 2003. godine u iznosu od EUR 267.414 odnose se na preuzete obaveze Društva prema Pošti Crne Gore d.o.o., Podgorica nastale razdvajanjem JP PTT Crne Gore. Inicijalnim ugovorom predviđena je dinamika isplate navedenih preuzetih obaveza u periodu od 1999. do 2003. godine. Preuzete obaveze u periodu od 2004. godine prema Pošti Crne Gore d.o.o., Podgorica prikazane su u napomeni 28.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembar 2003. godine

15. REZERVISANJA

	(Iznosi u EUR)	
	2003.	31. decembar 2002.
Beneficije zaposlenima		
- Jubilarne nagrade	724.745	-
- Otpremnine i prijevremeni odlazak u penziju	303.978	-
	<u>1.028.723</u>	<u>-</u>

Rezervisanja za beneficije zaposlenima izvršena su na osnovu sadašnje vrijednosti očekivanih budućih isplata zaposlenima po osnovu jubilarnih nagrada, otpremnina za odlazak u penziju nakon ispunjavanja uslova, kao i po osnovu planiranog prijevremenog odlaska u penziju.

Sadašnja vrijednost očekivanih budućih isplata za jubilarne nagrade, otpremnine i planirani prijevremeni odlazak u penziju utvrđena je od strane nezavisnog ovlaštenog aktinara u skladu sa pravilima aktuarske matematike. Tehničke osnove korišćene za obračunavanje sadašnje vrijednosti očekivanih budućih isplata uključuju primjenu:

- a) konstativnih brojeva, izrađenih na osnovu izračunate vjerovatnoće doživljenja stanovništva Republike Crne Gore iz popisa 1980 - 1982. godine i
- b) godišnje kamatne stope od 9% za diskontovanje očekivanih budućih isplata zaposlenima.

Kretanje na rezervisanjima u toku 2003. godine je prikazano u narednoj tabeli:

	(Iznosi u EUR)	
	31. decembar 2003.	
Stanje, 1. januara		
Efekat primjene MRS 19		1.028.723
Rezervisanja u toku godine (napomena 22)		597.219
Iskorišćeno u toku godine		<u>(597.219)</u>
Stanje, 31. decembra		<u>1.028.723</u>

16. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE

	(Iznosi u EUR)	
	2003.	31. decembar 2002.
Stanje, 1. januara		
Korrekcija prethodne godine	2.709.093	-
Obračunati odloženi porez u toku godine	238.624	-
	<u>(424.023)</u>	<u>2.709.093</u>
Stanje, 31. decembra	<u>2.523.694</u>	<u>2.709.093</u>

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembar 2003. godine

17. OBAVEZE IZ POSLOVANJA

	(Iznosi u EUR)	
	2003.	31. decembar 2002.
n) Obaveze prema dobavljačima		
Dobavljači u zemlji		
- fiksne telefonije	6,648.461	5,198.323
- mobilne telefonije	1,557.561	373.925
- po osnovu roaming-a	194.583	58.569
	<u>8,400.605</u>	<u>5,630.817</u>
Dobavljači u inostranstvu		
- fiksne telefonije	1,038.036	1,886.432
- mobilne telefonije	615.623	862.616
- po osnovu roaming-a	306.250	135.855
	<u>1,959.909</u>	<u>2,884.903</u>
	<u>10,360.514</u>	<u>8,515.720</u>
b) Kratkoročne finansijske obaveze		
Crnogorska komercijalna banka A.D., Podgorica	750.000	1,000.000
c) Tekuće dospjele dugoročnih obaveza (napomena 14)	7,571.566	2,934.990
d) Obaveze za poreze		
Obaveze za porez na dividendu	1,244.143	-
Obaveze za porez na promet	-	1,464.012
Obaveze za ostale poreze	86.102	62.128
	<u>1,330.245</u>	<u>1,526.140</u>
e) Razgraničeni prihodi		
Razgraničeni prihodi od pre-paid vaučera	858.317	557.729
Razgraničeni prihodi od SIM kartica	263.000	278.000
Razgraničeni prihodi po osnovu preplate post-paid korisnika	80.771	69.589
	<u>1,202.088</u>	<u>905.318</u>
f) Ostale obaveze		
Obaveze prema RTV Crne Gore po osnovu mjesečne pretplate	1,279.736	1,222.126
Republički Fond penzijskog i invalidskog osiguranja	938.024	1,437.520
Obaveze za dividende	38.051	296.394
Pasivna vremenska razgraničenja i ostali razgraničeni obračunati troškovi	419.242	49.729
Druge obaveze	230.204	50.145
	<u>2,905.257</u>	<u>3,055.914</u>
	<u>24,119.670</u>	<u>17,938.082</u>

Obaveze prema Republičkom Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja iskazane na dan 31. decembra 2003. godine u iznosu od EUR 938.024 odnose se na preostale obaveze po osnovu Rješenja Vlade Republike Crne Gore, po kome je tadašnji JP PTT bilo u obavezi da mjesečno uplaćuje dio prihoda ostvarenih povećanjem cijena usluga Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja, odnosno 11,11% mjesečnih prihoda. Vlada Republike Crne Gore je na sjednici održanoj 22. juna 2000. godine dala saglasnost na Odluku o stavljanju van snage Odluke o usmjeravanju sredstava stvorenih povećanjem cijena PTT usluga koju je donio Upravni odbor Telekoma Crne Gore. Odluka je stupila na snagu 1. jula 2000. godine.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembar 2003. godine

18. OBAVEZE ZA POREZE NA DOBIT

	(Iznosi u EUR)	
	2003.	31. decembar 2002.
Obaveze za porez na dobit	820.819	328.319
Obaveze po osnovu poreza na dividende	-	401.142
	<u>820.819</u>	<u>729.461</u>

19. PRIHODI

	(Iznosi u EUR)	
	2003.	2002.
a) Prihodi fiksne telefonije		
Odlazni domaći i međunarodni pozivi	34,179.847	35,997.909
Telekomunikacioni pretplata	5,973.496	5,782.724
Prihodi po osnovu međunarodnih dolaznih poziva	6,931.859	13,429.526
Prihodi od interkonekcije u zemlji	11,747.461	10,039.185
	<u>58,832.663</u>	<u>65,249.344</u>
b) Prihodi mobilne telefonije		
Post-paid prihodi	6,886.649	6,978.569
Prihodi od prodaje robe i pre-paid prihodi	17,724.214	11,983.819
Prihodi od roaming-a	1,657.024	1,435.057
Prihodi od interkonekcije u zemlji	126.883	-
	<u>26,394.770</u>	<u>20,397.445</u>
c) Mjesečna pretplata po osnovu radio i TV difuzije	1,677.221	1,662.000
d) Ostali poslovni prihodi		
Zakup i održavanje telefonskih kapaciteta – vodova	1,239.650	506.870
Prihodi od pridruženih privrednih društava	840.027	120.168
Prihodi od uključivanja novih pretplatnika	572.503	815.586
Telegrami, teleksi i ostale usluge	711.255	702.208
Prihodi od dodatnih telekomunikacionih usluga	140.212	135.560
Drugi poslovni prihodi	418.634	303.603
	<u>3,922.281</u>	<u>2,583.995</u>
e) Ostali prihodi		
Naplaćena otpisana potraživanja	655.520	-
Prihodi od smanjenja obaveza	213.816	-
Prihodi po osnovu naplaćenih šteta i sudskih taksi od utuženih pretplatnika	79.738	-
Dobici od prodaje materijala, rezervnih dijelova, alata i inventara	57.342	-
Viškovi	46.336	-
Ostali poslovni prihodi	516.904	-
	<u>1,569.656</u>	<u>-</u>
	<u>92,396.591</u>	<u>89,892.784</u>

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembar 2003. godine

20. TROŠKOVI PRODATIH PROIZVODA

	(Iznosi u EUR)	
	2003.	2002.
Rashodi interkonekcije u zemlji	8,464.460	8,449.392
Rashodi po osnovu međunarodnih odlozkih poziva	2,655.938	7,285.350
Troškovi održavanja	3,313.980	2,781.188
Troškovi goriva i energije	1,910.434	1,131.652
Nabavna vrijednost prodane robe (MO Bonovi, SIM kartice, mobilni telefoni)	1,881.589	793.944
Troškovi štamparja i distribucije telefonskih računa	1,588.350	1,358.123
Troškovi telekomunikacionog materijala, ostalog materijala i rezervnih dijelova	1,205.194	491.685
Troškovi roving-a	586.588	373.819
Marketingški troškovi (Montepano)	-	619.000
Troškovi obuke i seminara za zaposlene	-	418.876
Drugi troškovi	-	2,445.093
	<u>21,606.533</u>	<u>26,148.122</u>

21. ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI I TROŠKOVI PRODAJE

	(Iznosi u EUR)	
	2003.	2002.
Troškovi zaposlenih (napomena 22)	22,203.697	18,824.759
Gubici po osnovu rashudovanja i prodaje osnovnih sredstava	2,684.386	1,616.784
Troškovi sponzorstva	1,769.094	1,657.767
Troškovi reklame, propagande i sajnova	1,582.780	1,320.404
Troškovi potencijalnih sumnjivih i spornih potraživanja	1,171.642	1,733.580
Troškovi telekomunikacionih licenci	1,051.128	813.688
Troškovi intelektualnih i ostalih usluga od stručnih institucija i fizičkih lica	844.713	476.764
Troškovi reprezentacije i paklona	598.944	173.133
Troškovi zakupa vodova, GSM lokacija i ostali troškovi zakupa	570.870	306.125
Troškovi platnog prometa	455.779	635.276
Naknada za korišćenje komunalnih dobara od opšteg interesa	435.467	404.350
Troškovi zakupa interneta	444.047	75.346
Troškovi premije osiguranja	305.012	380.829
Administrativne i sudske takse	328.432	166.198
Otpis zaliha	243.022	76.249
Troškovi transportnih, PTT usluga i usluga špedicije	213.896	262.655
Troškovi ostalih doprinosa	205.678	310.211
Troškovi poreza na promet i ostalih poreza	166.717	1,133.953
Troškovi praćenja i kontrole fajlova za roving	135.126	42.303
Ostali poslovni rashodi	1,075.137	437.682
	<u>36,485.567</u>	<u>30,848.056</u>

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembar 2003. godine

22. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI	(Iznosi u EUR)	
	2003.	2002.
Troškovi neto zarada i naknada zarada	9.649.001	7.673.652
Troškovi poreza na zarade i naknade zarada	3.532.752	2.880.011
Troškovi doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	3.275.010	2.461.856
Troškovi doprinosa na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog	3.100.308	2.575.892
Otpremnine, jubilarne nagrade i planirani odlazak u penziju	597.219	-
Ostali lični rashodi	457.678	1.333.415
Troškovi naknada	1.591.729	1.899.933
	<u>22.203.697</u>	<u>18.824.759</u>
 23. (TROŠKOVI) / PRIHODI KAMATA, NETO	(Iznosi u EUR)	
	2003.	2002.
Prihodi po osnovu kamata	314.764	340.629
Rashodi kamata	(1.211.618)	(119.205)
	<u>(896.854)</u>	<u>221.424</u>
 24. (GUBITAK) / DOBITAK OD KURSNIH RAZLIKA	(Iznosi u EUR)	
	2003.	2002.
Pozitivne kursne razlike	201.386	306.872
Negativne kursne razlike	(646.072)	(272.497)
	<u>(444.686)</u>	<u>34.375</u>
 25. POREZ NA DOBIT	(Iznosi u EUR)	
	2003.	2002.
Dobit u bilansu uspjeha prije oporezivanja	21.513.325	9.504.651
Poreska stopa (15%, 20%)	4.297.665	1.896.810
Olakšice po osnovu investicija	(668.993)	(286.304)
Troškovi koji se ne oporezuju	117.771	1.799.366
Obaveze po osnovu poreza na dividendu Moneta	-	396.542
Korekcija prethodne godine	(2.607.226)	-
Ostalo	(2.239)	(19.000)
	<u>1.136.973</u>	<u>3.787.414</u>
Korekcija za porez na dividendu Moneta	-	(396.542)
Iznos poreske obaveze	<u>(1.560.996)</u>	<u>(681.779)</u>
	<u>(424.023)</u>	<u>2.709.093</u>

Usaglašavanje poreske obaveze iskazane u poreskom bilansu i bilansu uspjeha za period od 1. januara do 31. decembra 2003. i 2002. godine prikazano je u sljedećoj tabeli:

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2003. godine

26. DIVIDENDA PO AKCIJI

Tokom 2003. godine, objavljene su i isplaćene dividende po osnovu raspodjele dobiti u iznosu od EUR 3,820.552 (2002. godine EUR 3,520.267). Dividenda po akciji je iznosila EUR 0,1124 (2002. godine: EUR 0,1035).

27. NEMONETARNE TRANSAKCIJE

Izveštaj o novčanim tokovima za period od 1. januara do 31. decembra 2003. godine je korigovan za povećanje osnovnih sredstava finansiranih odobrenim dugoročnim robnim kreditima i za smanjenje potraživanja od korisnika budžeta Republike Crne Gore odnosno obaveza prema Direkciji javnih prihoda Republike Crne Gore po osnovu dospjelog poreza na dodatu vrijednost. Novčane transakcije prikazane su u sljedećoj tabeli:

	(Iznosi u EUR) 2003.
Osnovna sredstva	
Osnovna sredstva	(15,466.171)
Potraživanja	
Potraživanja od post-paid korisnika mobilne telefonije	259.431
Potraživanja od korisnika fiksne telefonije	4,037.231
Dugoročne obaveze	15,466.171
Obaveze za poreze	
Obaveze po osnovu poreza na promet	(1,901.102)
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost	(2,124.903)
Obaveze za obračunate zatezne kamate na neizmirene obaveze po osnovu poreza	(270.657)
	<hr/> <hr/>

28. PREUZETE OBAVEZE

Pošta Crne Gore d.o.o., Podgorica

Na osnovu Aneksa Ugovora o međusobnim odnosima preduzeća koja su nastala statusnom promjenom - podjelom JP PTT saobraćaja Crne Gore, preuzete obaveze Društva prema Pošti Crne Gore d.o.o., Podgorica za period od 2004. do 2007. godine iznose EUR 4,800.000.

Rok dospijeća preuzetih obaveza Društva je prikazan u narednoj tabeli:

	(Iznosi u EUR) 2003.
2004. godina	1,200.000
2005. godina	1,200.000
2006. godina	1,200.000
2007. godina	1,200.000
	<hr/> <hr/>
	4,800.000

Aneksom Ugovora o međusobnim odnosima preduzeća koja su nastala statusnom promjenom - podjelom JP PTT saobraćaja Crne Gore, Odbor direktora Društva nakon 31. decembra 2005. godine zadržava pravo da preispita mogućnost daljeg obzajedčenja i uplate sredstava za finansiranje Pošte Crne Gore d.o.o., Podgorica.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembar 2003. godine

29. SUDSKI SPOROVI

Društvo za stanje na dan 31. decembra 2003. godine, vodi sudske sporove u kojima se javlja kao tužilac i tuženik. Po procjeni rukovodstva, ukupna vrijednost sudskih sporova u kojima je Društvo tuženik iznosi EUR 443.487. Društvo nije izvršilo rezerviranja za eventualne obaveze po navedenim sporovima zbog toga što po procjeni rukovodstva Društva, iako nije sa sigurnošću moguće predviđjeti konačan ishod sporova, Društvo neće biti izloženo materijalno značajnim potencijalnim gubicima po ovom osnovu.

Ukupna vrijednost sudskih sporova u kojima je Društvo tužilac iznosi EUR 4.116.210. Navedeni sudski sporovi vode se protiv preplatnika, pravnih i fizičkih lica radi naplate potraživanja.

30. DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA STANJA

ii/ Kupovina dodatnih 60% udjela u Internetu Crna Gora d.o.o., Podgorica

Na osnovu Odluke Odbora direktora Društva od 19. februara 2004. godine, Telekom Crne Gore je, iskoristivši pravo preče kupovine zaključio ugovor o kupovini dijela kapitala Interneta Crna Gora d.o.o., Podgorica za iznos od EUR 1.750.000 čime je postao vlasnik dodatnih 60% osnivačkog kapitala navedenog društva, čija knjigovodstvena vrijednost ukupnog kapitala na dan 31. decembra 2003. godine iznosi EUR 1.371.387. Na taj način Telekom Crne Gore je povećao svoj udio na 85%.

Na osnovu Ugovora o kupovini udjela u Internetu Crna Gora d.o.o., Podgorica, Telekom Crne Gore je dana 17. februara 2004. godine preplatnicima 60% udjela isplatio iznos od EUR 1.600.000, a preostali iznos od EUR 150.000 će biti isplaćen u roku od šest mjeseci od dana potpisivanja navedenog Ugovora.

iii/ Ugovor o međupovezivanju sa Telekomom Srbije

Ugovorom o međupovezivanju zaključenim između Društva i Telekoma Srbije 6. aprila 2004. godine regulisano je obezbjeđivanje i pružanje telekomunikacionih usluga, međupovezivanjem mreža, korisnicima na teritoriji Crne Gore i Srbije. Ovim ugovorom regulisano je obezbjeđivanje i pružanje sljedećih usluga u nacionalnom i međunarodnom saobraćaju:

- telefonske usluge između fiksnih mreža, telefonske usluge između fiksnih i mobilnih mreža i telefonske usluge između mobilnih mreža;
- telefonske usluge u telegrafskim mrežama;
- usluge prenosa podataka u mrežama za prenos podataka i
- ostale telekomunikacione usluge.

Za sve prethodno navedene usluge ugovor stupa na snagu 1. avgusta 2003. godine, osim za dio međusobnih obaveza u međunarodnom telefonskom saobraćaju koji stupa na snagu danom potpisivanja ugovora.

iiii/ Akcijski kapital

Skupština akcionara Društva je na II vanrednoj sjednici održanoj 5. marta 2004. godine donijela Odluku o emisiji po osnovu usitnjavanja akcija Društva. Navedenom Odlukom izvršeno je poništavanje 23.636.970 običnih akcija sa stanjem na dan 31. decembra 2003. godine. Novom emisijom akcija izvršeno je usitnjavanje, tako da se ukupan kapital Društva podijelio na 47.273.940 običnih akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti EUR 2,98255, pri čemu se nisu poništeni ranije utvrđeni relativni udjeli između akcionara, niti ranije sročena prava akcionara.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2003. godine

31. DEVIZNI KURSEVI

Zvanični kursevi valuta koji su korišćeni za preračun deviznih pozicija bilansa stanja u EUR na dan 31. decembra 2003. i 2002. godine bili su sljedeći:

	(Iznosi u EUR)	
	2003.	31. decembar 2002.
SDR	1,18488	1,29973
USD	0,7996	0,9588

NAZIV PRAVNOG TIJELA

Meliton V. Topić

Mjesto

Trgovina

Opština

Trgovina

Šifra djelatnosti

061200

Naloni broj

02289377

Broj žiro računa

55100-601-009-200037

Naziv revizora

Deloitte - Touche

IZDAVAČ I INSTITUT RAČUNOVODA I REVIZORA CRNE GORE
PODGORICA, MALO BRDO, AV. NEM
2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030.

KOMPLET OBRAZACA ZA GODIŠNJE
RAČUNE

ZA PRIVREDNA DRUŠTVA

ZA PERIOD OD 01. 1. DO 31. XII. 2003. GODINE



IZDAVAČ: INSTITUT RAČUNOVODA I REVIZORA CRNE GORE,
PODGORICA, MALO BRDO, AV. NEM

Komplet obrazaca za privrednu drzavu sadrzi:

- o Bilans stanja B(S(PD)) 4 kom
- o Bilans uspjeha B(U(PD)) 4 kom
- o Bilans obaveza i dohoda BK(I(PD)) 3 kom
- o Izlaz o prenošenju na kapital (PK(PD)) 1 kom
- o Bilans stanja - pomoćni obrazac 2 kom
- o Bilans uspjeha - pomoćni obrazac 2 kom
- o Poreska prijava poreza na dobit (PD) 2 kom
- o Obračun amortizacije za poreske svrhe 2 kom



*Napomenama uz finansijske iskaze daje se opis primijenjenih računovodstvenih politika i analitičko pojašnjenje materijalno značajnih bilansnih pozicija

U Podgorici
dana 21.10.2009 g.

Lice odgovorno
za sastavljanje bilansa

BOSKOVIĆ



Računovodilac privrednog društva,

Pečat CRPS-Privredni sud

Kontrolu izvršili

1. _____

2. _____

Pečat DJP- Podgorica



Matični broj 02.2.89.3771

Šifra djelatnosti 06.4.299

NAZIV PRIVREDNOG DRUŠTVA Telexom Cene Gore ad.
 SJEDIŠTE PRIVREDNOG DRUŠTVA Podgorica

Iskaz o promjenama neto imovine (kapitla)-IPK(PD)
 za godinu završenu 31. decembra 2003.

R br.	Naziv pozicije	Aksijski kapital	Aksijska premija	Revaloriz. rezerva	Rezerva ostale iz kursora REZ. RVE razlika	Kumul. neraspod. dobitak	Ukupno
	Saldo 31. decembar 2001.	265.870.063			426.774	3.322.653	209.819.492
	Promjene u računovodstv. politici	(3.931.634)			4.295.427	(5.659.506)	(7.395.713)
obaveza	Ponovo iskazani saldo 2001.				338.304	(338.304)	
	Višak na revalorizaciji nekretnina, posirojenja i opreme						
	Manjak na revalorizaciji investicija						
	Razlika pri valutnoj transakciji (kurs. razlike)						
	Neto dobiti ili gubici nepriz. u bil. uspjeha						
	Neto dobit za period					4158.858	4158.858
	Dividende					(3.520.267)	(3.520.267)
	Emisija akcijsk. kapit.						
	Saldo 31. decembar 2002.	202.838.431			2.060.505	(1.836.566)	203.062.370
efekt	Manjak na revalorizaciji nekretnina					2.269.633	2.269.633
efekt	Višak na revalorizaciji investicija	(56.949.938)		10.328.495		(40.079.930)	(86.701.433)
pozicija	Razlika pri valutnoj transakciji (kurs. razlike)	(4.872.039)			(765.078)	5.657.117	

Prisposobiti procjene osno	Neto dobit i gubitak iz poslovanja u bilansu uspješno			(737.727)		137.727	
	Dividende					(3.820.552)	(3.820.552)
	Neto dobitak za period					18.003.463	18.003.463
	Emisija akcijs. kapitla						
	Saldo 31. decembar 2003	140.996.344	10.190.768	1.295.427	(19.669.108)		132.813.481

Obrazac urađen u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji (Sl. list RCG br. 6/02) i MRS-1. paragraf. 86

U _____
dana _____ 2003 g.

_____ ce odgovorno
za sastavljanje bilansa

V. BOSKOVIC



Rukovodilac privrednog društva,

[Handwritten signature]

Pečat CRPS-Privredni sud

Kontrolu izvršili

1. _____

2. _____

Pečat DJP - Podgorica



Izdavač Institut računovoda i revizora Crne Gore - na osnovu ovlašćenja datog Zakonom o računovodstvu i reviziji član 17. i 18.

Matični broj 02289347 | | | | | Sifra djelatnosti 064200
 NAZIV PRIVREDNOG DRUŠTVA TELEKOM U ROBE A2 ROPOPIJA
 SJEDIŠTE PRIVREDNOG DRUŠTVA ROPOPIJA

KONSOLIDOVANI BILANS USPJEHA
 u periodu od 01 I do 31 XII 2003 god.

Red.br.	pozicija	Napomena*	Tekuća godina	Prethodna godina
1	Prihod		92.396.591	89.892.484
2	Troškovi prodatih proizvoda (ili robe)		(21.606.533)	(26.748.422)
	Bruto profit		70.790.058	63.144.062
3	Amortizacija		(11.471.710)	(23.648.354)
4	Administrativni troškovi i troškovi prodaje		(36.485.567)	(30.848.056)
5	(Troškovi) kamate – <u>u roku</u>		(296.254)	221.424
6	Dobitak od investiranja		22.084	
7	Dobitak/gubitak od kursnih razlika		(444.686)	34.375
	Neto profit prije oporezivanja i vanredne stavke		21.513.925	9.504.037
8	Vanredna stavka			
	Neto profit poslije vanredne stavke			
9	Porez na dobitak			
	Neto profit poslije oporeziv. i vanredne stavke		(1.136.923)	(3.782.471)
10	Marjinski interes			
	Neto profit/gubitak za obračunski period		20.376.952	5.716.637

Obrazac propisan na osnovu člana 17 i 18 Zakona o računovodstvu i reviziji (Sl. list RCG br.6/02) i članom 22 IV Direktive EU (br.78/660/EEC)

*Napomenama uz finansijske iskaze da se opis primijenjenih računovodstvenih politika i analitičko pojašnjenje materijalno značajnih bilansnih pozicija

U ROPOPIJA
 dana 31.12.2003 g.

Lice odgovorno
 za sastavljanje bilansa

Bošković



Rukovodilac privrednog društva

[Signature]

Pečat CRPS-Privredn. sud

Kontrolu izvršili

1. _____

2. _____

Pečat DJP- Podgorica

Matični broj 012289347 Šifra djelatnosti 064200
 NAZIV PRIVREDNOG DRUŠTVA Tradekom u Lozje A2 Podgorica
 SJEDIŠTE PRIVREDNOG DRUŠTVA Podgorica

KONSOLIDOVANI BILANS STANJA- KBS
 NA DAN 31 XII 2003 GOD.

Red.br.	Pozicija	Napomena *	Tekuća godina	Prethodna godina
AKTIVA				
	Stalna imovina		145.452.929	201.229.561
1	Nematerijalna imovina		20.531.648	15.905.319
2	Materijalna imovina		124.621.281	185.234.242
	Dugoročna ulaganja		4.583.491	4.553.973
3	Dugoročne investicije		4.583.491	4.553.973
	Obrtana imovina		29.348.863	25.069.923
3	Zalihe		2.037.919	1.980.446
4	Potraživanja		26.233.050	21.351.487
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti		1.107.814	1.737.990
	Ukupna aktiva		179.115.283	230.853.457
PASIVA				
	Kapital i rezerve		140.142.210	208.615.655
6	Aksijski kapital		140.996.304	202.838.431
7	Rezerve kapitala		11.966.916	2.228.606
8	Neraspoređeni dobitak		(2.820.110)	3.548.618
	Dugoročne obaveze		13.899.547	3.570.259
9	Dugoročne obaveze		13.899.547	3.570.259
	Kratkoročne obaveze		25.073.526	18.667.543
10	Obaveze prema dobavljačima		24.119.670	17.938.082
11	Obaveze za kamate		133.037	
12	Obaveze za porez na dobit		820.819	729.461
	Ukupna pasiva		179.115.283	230.853.457

Obrazac propisan na osnovu člana 17 i 18 Zakona o računovodstvu i reviziji (Sl.list RCG br.6/02) i članom 22 IV Direktive EU (br.78/660/EEC)

*Napomenama uz finansijske iskaze daje se opis primijenjenih računovodstvenih politika i analitičko pojašnjenje materijalno značajnih bilansnih pozicija

U Podgorica
 dana 31.12 2003 g.

Lice odgovorno
 za sastavljanje bilansa

POKOVIĆ



Radovodilac privrednog društva

[Signature]

Pečat GRPS-Privredni sud

Kontrolu izvršili

1. _____

2. _____

Pečat DJP- Podgorica

Matični broj 02289377 Šifra djelatnosti 64200
 NAZIV PRIVREDNOG DRUŠTVA TELEKOM CRIJE GORE ad.
 SJEDIŠTE PRIVREDNOG DRUŠTVA Podgorica

Konsolidovani bilans novčanih tokova

u periodu od 01.01. do 31.12. 2003 god.

Pozicija	Napomena*	Tekuća godina	Prethodna godina
Gotovinski tokovi z operativnih aktivnost			
Gotovinska primanja od kupaca		43.338.907	88.798.000
Gotovinske isplate dobavljačima i zaposlenima		(65.218.842)	(58.493.000)
Gotovina generisana iz poslovnih aktivnosti		28.125.065	30.305.000
Odlivi gotovine na ime plaćene kamate		(7.785.918)	(114.000)
Odlivi gotovine na ime plaćenog poreza na cobit		(884.414)	(475.000)
Gotovinski tok prije vanredne pozicije		26.454.733	29.716.000
Odlivi gotovine na ime vanrednih troškova (minus porez)			
Neto gotovina iz operativnih aktivnosti		26.454.733	29.716.000
Gotovinski tokovi iz aktivnosti investiranja			
Prilivi od prodaje postrojenja i opreme		32.420	-
Prilivi od prodaje investicija <i>Priliv od prodaje dug. plas.</i>		26.789	-
Prilivi od primljene kamate		253.622	171.000
Prilivi od primljenih dividendi		22.084	44.000
Prilivi od prodaje pridruženih preduzeća minus otuđena gotovina od povraćaja kreditnog finansijskog plasmana		3.421.004	2.257.000
Odlivi po osnovu kupovine pridruženih preduzeća minus primljena gotovina			
Odliv po osnovu kupovine imovine, postrojenja i opreme		(19.876.545)	(25.786.000)
Odliv po osnovu kupovine imovine u svrhu investiranja		(1.362.511)	(4.070.000)
Odlivi po osnovu ostalih investiranja <i>odlik kredita</i>		(1.498.305)	(1.055.000)
Troškovi razvoja <i>Odlivi po osnovu dugor. finansijskog plas.</i>		(100.000)	-
Neto gotovina iz aktivnosti investiranja		(19.081.450)	(28.439.000)
Gotovinski tokovi iz aktivnosti finansiranja			
Priliv od emitovanja akcijskog kapitala <i>kred. uzajmljiv.</i>		3.000.000	2.000.000
Prilivi od izdavanja mjenica			
Prilivi od emitovanja preferencijalnih akcija			
Prilivi od dugoročnog uzajmljivanja		3.200.000	
Odlivi na ime ponovne kupovine sopstvenih akcija <i>po osnovu povraćaja kupovine sopstvenih akcija</i>		(5.001.850)	
Odliv po osnovu povraćaja pozajmljenih sredstava		(3.250.000)	(2.649.000)
Odliv po osnovu obaveza za finansijski lizing <i>Priliv</i>		(1.785.687)	
Odlivi po osnovu troškova transakcija		(455.779)	
Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi		(3.678.487)	(3.229.000)
Neto gotovina od aktivnosti finansiranja		(7.981.803)	(3.878.000)

Neto povećanje gotovine i gotovinskih ekvivalenata	(608.520)	(2.601.010)
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na početku perioda	1.737.990	4.339.000
Efekt kursnih razlika na kraju perioda	21.656	
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na kraju perioda	1.107.814	1.737.990

Obrazac propisan na osnovu člana 17 i 18 Zakona o računovodstvu i reviziji (Sl.list RCG br.6/02) i članom 22 IV Direktive EU (br.78/660/EEC)

*Napomenama uz finansijske iskaze daje se opis primijenjenih računovodstvenih politika i analitičko pojašnjenje materijalno značajnih bilansnih pozicija

U Podgorici
dana 31.10.2007 g.

Lice odgovorno
za sastavljanje bilansa

V. Đorđević



Rukovodilac privrednog društva

[Signature]

Pečat CRPS-Privrdni sud

Kontrolu izvršili

1. _____
2. _____

Pečat DIP- Podgorica



Matični broj 02289377

Šifra djelatnosti 068200

NAZIV PRIVREDNOG DRUŠTVA TELEXOM CRNE GORE ad. Podgorica
 SJEDIŠTE PRIVREDNOG DRUŠTVA Podgorica

Iskaz o promjenama neto imovine (kapitala) - konsolidovani
 za godinu završenu 31. decembra 2003

R br	Naziv pozicije	Aksijski kapital	Aksijska premija	Revaloriz. rezerva	Rezerva iz kursnih razlika	Kumul. neraspod. dobitak	Ukupno
	Saldo 31. decembar 200<u>1</u>	205.870.065			446.187	7.498.816	213.814.998
	Promjene u računovodstv. politici	(3.031.631)			1.295.427	(5.659.506)	(7.395.710)
obav	Ponovo iska- zan saldo 200 <u>1</u>				487.062	(487.062)	-
	Višak na revalorizaciji nekretnina, postrojenja i opreme						
	Manjak na revalorizaciji investicija						
	Razlika pri valutnoj transakciji (kurs. razlike)						
	Neto dobiti ili gubici nepriz u bit. uspjeha						
	Neto dobit za period					5.716.637	5.716.637
	Dividende					(3.520.267)	(3.520.267)
	Emisija akcijsk. kapit.						
	Saldo 31. decembar 200<u>2</u>	202.838.434			2.228.606	3.948.618	208.615.658
efekti i korišćenje	Manjak na revalorizaciji nekretnina					2.114.781	2.114.781
efekti i korišćenje	višak na revalorizaciji investicija	(56.548.998)			10.328.495	(60.079.930)	(86.701.433)
Pokr. razlika	Razlika pri valutnoj transakciji (kurs. razlike)	(4.892.039)			(1.452.448)	5.344.487	-

Prečišćenje	Neto dobiti i gubici neprijz u bil. uslojima				(137.727)	137.727	—
	Dividende					(3.247.469)	(3.247.469)
	Neto dobitak za period					20.376.352	20.376.352
Porezi	Emisija akcijs. kapitala					(1.015.676)	(1.015.676)
	Saldo 31. decembar 2003	140.996.394			11.966.926	(12.821.110)	140.142.210

Obrazac urađen u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji (Sl.list RCG br.6/02) i MRS-1, parag. 86

U Podgorici
dana 31.10 2004 g.

Lice odgovorno
Za sastavljanje bilansa

Rukovodilac privrednog društva,



Pečat CRPS-Privredni sud

Kontrolu izvršili

1. _____

2. _____

Pečat DJP - Podgorica



Matični broj 022.89.37K Šifra djelatnosti 064.200
 NAZIV PRIVREDNOG DRUŠTVA Telekom Crne Gore ad.
 SJEDIŠTE PRIVREDNOG DRUŠTVA Podgorica

BILANS STANJA - BS(PD)
 NA DAN 31. XII 2003 GOD.

Red.br	Pozicija	Napomena *	Tekuća godina	Prethodna godina
AKTIVA				
	Stalna imovina		130.674.394	128.459.131
1	Neuplaćeni upisani kapital			
2	Nematerijalna imovina		7.664.121	6.030.608
3	Materijalna imovina		93.868.825	169.226.545
4	Dugoročna potraživanja		2.500.000	2.500.000
5	Dugoročni finansijski plasmani		26.644.448	25.700.978
6	Odloženi porezi			
	Obrtna imovina:		27.806.327	22.458.315
7	Zalibe		819.686	1.491.380
8	Potraživanja od kupaca		25.208.854	17.227.708
9	Kratkoročni finansijski plasmani		305.803	1.273.831
10	Gotovina i gotovinski ekvivalenti		948.099	1.251.357
11	Unaprijed plaćeni troškovi		39.337	303.624
12	Obračunati a nenaplaćeni prihodi		362.558	290.415
13	Ostala obrtna imovina		271.990	
	Ukupna aktiva		158.580.721	220.917.446
PASIVA				
	Kapital i rezerve		132.813.481	203.062.370
14	Upisani kapital		140.996.394	202.828.431
15	Emisiona premija			
16	Revalorizaciona rezerva		10.190.768	
17	Ostale rezerve		1.295.427	2.060.505
18	Neraspoređeni dobitak/gubitak		(19.669.108)	(1.836.566)
	Dugoročne obaveze		8.428.324	3.205.392
19	Dugoročne obaveze		5.736.562	598.166
20	Odloženi porezi		1.668.039	2.607.226
21	Ostale dugoročne obaveze		1.028.723	
22	Odloženi prihodi			
	Kratkoročne obaveze		17.338.915	11.649.684
23	Kratkoročne obaveze iz poslovanja		11.065.587	10.454.475
24	Kratkoročne finansijske obaveze		4.336.421	2.945.216
25	Obaveze za poreze		1.405.536	1.249.993
26	Obračunate obaveze		531.471	
	Ukupna pasiva		158.580.721	220.917.446

Obrazac propisan na osnovu člana 17 i 18 Zakona o računovodstvu i reviziji. (Sl.list RCG br.6/02) i članom 22 IV Direktive EU (br.78/660/EEC)

*Napomenama uz finansijske iskaze daje se opis primijenjenih računovodstvenih politika i analitičko poštovanje materijalno značajnih bilansnih pozicija

U _____
dana _____ 200__ g.

Lice odgovorno
za sastavljanje bilansne

WPSVO



Rukovodilac privrednog društva.

[Handwritten signature]

Pečat CRPS-Privredni sud

Konto(u) izvršili
1. _____
2. _____

Pečat DJP- Podgorica



Matični broj 022893177 Šifra cjeltnosti 064200
 NAZIV PRIVREDNOG DRUŠTVA TELEKOM CRNE GORE AD
 SJEDIŠTE PRIVREDNOG DRUŠTVA PODGORICA

BILANS USPJEHA-BU(PD)
 u periodu od 01. I do 31. XII 2003 god.

Red.br.	Pozicija	Napomena *	Tekuća godina	Prethodna godina
1	Prihod		70.656.908	74.802.474
2	Ostali poslovni dobiti		1.408.083	543.205
3	Izvršen i kapitalizovan rad od strane preduzeća za sopstvene svrhe			
4	Promjene na zalihama gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje			
5	Utrošene sirovine u toku perioda (Za trgovačka preduzeća kupljena roba i potrošni mat. u teku per.)		(17.997.815)	(28.054.914)
6	Troškovi zaposlenih		(15.926.385)	(16.692.047)
7	Amortizacija		(6.238.721)	(19.085.443)
8	Ostali poslovni rashodi		(15.309.503)	(7.319.537)
	Profit od poslovnih aktivnosti		16.550.967	4.193.700
9	Neto finansijski trošak		1.582.718	2.572.372
10	Dobitak od pridruženih preduzeća			
11	Porez na dobitak		(110.122)	(2.607.226)
	Profit poslije oporezivanja		18.003.463	4.158.857
12	Manjinski interesi			
	Neto profit od poslovnih aktivnosti		18.003.463	4.158.857
13	Vanredne stavke			
	Neto profit/gubitak za obračunski period		18.003.463	4.158.857

Obrazac propisan na osnovu člana 17 i 18 Zakona o računovodstvu i reviziji (Sl.list RCG br.6/02) i članom 22 IV Direktive EU (br.78/660/EEC)

*Napomenama uz finansijske iskaze daje se opis primijenjenih računovodstvenih politika i analitičko pojašnjavanje materijalno značajnih bilansnih pozicija

U Podgorici
 dana 31. 12 2003 g.

Lice odgovorno
 za sastavljanje bilansa

Basir



Upravitelj privrednog društva

Mazur

17

Pečat CRPS-Privredni sud

Komolu izvršiti
1. _____
2. _____

Pečat DJP- Podgorica



TELEKOM CRNE GORE A.D., PODGORICA

**Finansijski izvještaji za 2004. i 2003. godinu
i Izvještaj nezavisnog revizora**

SADRŽAJ

	Strana
Izveštaj nezavisnog revizora	1 - 2
Finansijski izvještaji:	
Bilansi stanja	3
Bilansi uspjeha	4
Izveštaji o promjenama na kapitalu	5
Bilansi tokova gotovine	6
Napomene uz finansijske izvještaje	7 - 41

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Odboru direktora i akcionarima Telekomu Crne Gore A.D., Podgorica

Izvršili smo revizije bilansa stanja Telekomu Crne Gore A.D., Podgorica (u daljem tekstu "Telekom Crne Gore" ili "Društvo") sa stanjem na dan 31. decembra 2004. i 2003. godine, kao i odgovarajućih bilansa uspjeha, izvještaja o promjenama na kapitalu i bilansa tokova gotovine za navedene godine. Za sve finansijske izvještaje odgovorno je rukovodstvo Društva. Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o prikazanim finansijskim izvještajima na osnovu obavljenih revizija.

Osim kao što je objašnjeno u narednom pasusu, revizije smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi nalažu da planiramo i izvršimo reviziju na način koji omogućava da se, u razložnoj mjeri, uvjerimo da finansijski izvještaji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja. Revizija uključuje ispitivanje dokaza, na bazi provjere uzoraka, kojima se potkrepljuju iznosi i informacije objelodanjene u finansijskim izvještajima. Revizija takođe uključuje ocjenu primijenjenih računovodstvenih načela i vrednovanje značajnijih procjena koje je izvršilo rukovodstvo, kao i opštu prezentaciju finansijskih izvještaja. Smatramo da revizije koje smo izvršili obezbjeđuju razumnu osnovu za izražavanje našeg mišljenja.

Kao što je objelodanjeno u napomeni 34c) uz finansijske izvještaje, Vlada Republike Crne Gore je, u skladu sa Planom privatizacije, donijela Odluku o prodaji akcija Telekomu Crne Gore A.D., Podgorica, na osnovu koga je 19. oktobra 2004. godine raspisan Međunarodni javni tender za prodaju 51,1204% akcijskog kapitala Društva u vlasništvu Vlade Republike Crne Gore. U skladu sa Izvještajem Tenderske komisije od 14. januara 2005. godine i rangiranja ponuđača pristupljeno je pregovorima sa odabranim ponuđačem o navedenoj prodaji akcija. Do datuma izdavanja ovih finansijskih izvještaja nisu nam dostavljene informacije u vezi pregovora, kao ni nacrt ugovora o prodaji akcija Društva u vlasništvu Vlade Republike Crne Gore, koji mogu uticati na finansijske izvještaje Društva na dan i za godinu koja se završava 31. decembra 2004. i 2003. godine. Takođe, osim kao što je objelodanjeno u napomeni 34, nisu nam dostavljene informacije vezane za druge događaje nastale nakon datuma bilansa stanja koji mogu uticati na finansijske izvještaje Društva na dan i za godinu koja se završava 31. decembra 2004. i 2003. godine.

Kao što je objelodanjeno u napomeni 4a) uz finansijske izvještaje, u 2004. godini Društvo je prihode u iznosu od EUR 3,038.038 (u 2003. godini EUR 3,131.367) i rashode od EUR 631.576 (u 2003. godini EUR 861.736) koji se uglavnom odnose na međunarodni saobraćaj ostvaren preko Zajednice jugoslovenskih pošta, telegrafa i telefona ("Zajednica JPTT") prije 1. jula 2002. godine (do kada je cjelokupan međunarodni telefonski saobraćaj usmjeravan preko Zajednice JPTT) i prihode i rashode po osnovu međunarodnog saobraćaja ostvarenog preko Preduzeća za telekomunikacije Telekom Srbija A.D., Beograd ("Telekom Srbija"), od 1. jula 2002. do 31. decembra 2003. godine evidentiralo preko početnog stanja akumuliranog nepokrivenog gubitka tekućeg perioda, a ne prethodnog perioda, kako se to zahtijeva po MRS 8 - "Neto dobitak ili gubitak za određeni period, značajne greške i promjene u računovodstvenim politikama".

Kao što je prikazano u napomeni 6 uz finansijske izvještaje, osnovna sredstva iskazana u bilansu stanja na dan 31. decembra 2004. i 2003. godine uključuju zemljište i građevinske objekte neto sadašnje vrijednosti od EUR 3,597.347 (31. decembra 2003. godine EUR 3,768.612), odnosno EUR 53,654.597 (31. decembra 2003. godine EUR 50,112.407). Nismo bili u mogućnosti da se uvjerimo u vlasništvo nad zemljištem i građevinskim objektima, neto sadašnje vrijednosti na dan 31. decembra 2004. i 2003. godine od EUR 155.400 (31. decembra 2003. godine EUR 361.970), odnosno EUR 619.909 (31. decembra 2003. godine EUR 1,408.891) obzirom da Društvo ne posjeduje potpunu dokumentaciju o vlasništvu. Na osnovu informacija dobijenih od rukovodstva Društva, proces kompletiranja dokumentacije je u toku.

(Nastavak)

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Odboru direktora i akcionarima Telekoma Crne Gore A.D., Podgorica (Nastavak)


Kao što je objelodanjeno u napomenama 10, 13, 19 i 21 uz finansijske izvještaje, potraživanja i obaveze u bilansu stanja na dan 31. decembra 2004. godine uključuju potraživanja i obaveze po osnovu međunarodnog saobraćaja ostvarenog preko Telekoma Srbija. Zbog limitiranih podataka koje su nam dostavljene od strane Društva u vezi potraživanja od i obaveza prema Telekomu Srbija, nismo se mogli uvjeriti u potpunost i ispravnost računovodstvenog obuhvatanja potraživanja i obaveza na dan 31. decembra 2004. godine, odnosno prihoda i rashoda po osnovu međunarodnog saobraćaja ostvarenog preko Telekoma Srbija za period od 1. januara do 31. decembra 2004. godine.

Kao što je objelodanjeno u napomeni 32b) uz finansijske izvještaje, Društvo nije obračunalo i iskazalo obaveze za poreze i doprinose na razliku između ukupno isplaćenih otpremnina za prijevremeni raskid radnog odnosa i otpremnina koje ne podliježu obavezni obračuna poreza i doprinosa u iznosu od oko EUR 590.000 (bez potencijalnih efekata zatezних kamata) zbog nejednačnog tretmana u pogledu primjene propisa koji se odnose na obračun poreza i doprinosa na isplaćene otpremnine (po osnovu tehnološkog viška i po drugim osnovama). Na osnovu raspoloživih informacija nismo u mogućnosti da se uvjerimo u ispravnost navedenog računovodstvenog tretmana poreza i doprinosa na razliku između ukupno isplaćenih otpremnina za prijevremeni raskid radnog odnosa i otpremnina koje ne podliježu obavezni obračuna poreza i doprinosa u ovim finansijskim izvještajima.

Po našem mišljenju, osim za efekte koje na finansijske izvještaje imaju pitanja odstupanja od MRS 8, kao i za efekte eventualnih korekcija po pitanju nezavisnosti i ograničenja u obimu primjene revizorskih procedura navedenih u prethodnim pasusima, finansijski izvještaji istinito i objektivno, po svim bitnim pitanjima, prikazuju finansijski položaj Društva na dan 31. decembra 2004. i 2003. godine, kao i rezultate poslovanja, promjene na kapitalu i tokove gotovine za navedene poslovne godine, u skladu sa računovodstvenim standardima i propisima važećim u Republici Crnoj Gori.

Deloitte d.o.o., Podgorica

3. mart 2005. godine, osim za napomene 6 i 26 za koje je datum 7. mart 2005. godine


Jovan Papić, Ovlašćeni revizor

(Licenca br. 012 od 30. aprila 2002. godine)



BILANSI STANJA
 Na dan 31. decembra 2004. i 2003. godine
 (Iznosi u EUR)

	<u>Napomene</u>	<u>Tekuća 2004. godina</u>	<u>Prethodna 2003. godina</u>
AKTIVA			
Stalna imovina		135,462.111	130,674.394
Nematerijalna ulaganja	5	10,905.626	7,661.121
Osnovna sredstva	6	95,520.426	93,868.825
Dugoročni finansijski plasmani	7	23,073.557	26,644.448
Ostala dugoročna potraživanja	8	5,962.502	2,500.000
Obrtna imovina		27,211.401	27,906.327
Zalihe	9	1,815.905	819.685
Potraživanja iz poslovnih odnosa	10	17,652.815	23,051.882
Kratkoročni finansijski plasmani	11	3,374.627	315.801
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	12	2,197.922	948.099
Unaprijed plaćeni troškovi		-	39.337
Obračunati, a nenaplaćeni prihodi	13	2,170.132	2,459.533
Ostala obrtna imovina		-	271.990
Ukupna aktiva		162,673.512	158,580.721
PASIVA			
Kapital i rezerve		139,238.253	132,813.479
Aksijski kapital	15	140,996.394	140,996.394
Revalorizacione rezerve		9,321.385	10,190.768
Ostale rezerve		1,295.427	1,295.427
Akumulirani nepokriveni gubitak		(12,374.953)	(19,669.110)
Dugoročne obaveze		6,402.368	8,428.324
Dugoročne obaveze	16	2,708.802	5,736.562
Rezervisanja	17	2,155.486	1,028.723
Odložene poreske obaveze	18a	1,538.080	1,663.039
Kratkoročne obaveze		17,032.891	17,338.918
Kratkoročne obaveze iz poslovanja	19	9,172.918	10,600.061
Tekuće dospjeće dugoročnih obaveza	16	5,372.650	4,336.421
Obaveze za poreze	20	1,271.157	1,405.536
Obračunate obaveze	21	1,216.166	996.900
Ukupna pasiva		162,673.512	158,580.721

Napomene na stranama od 7 do 41
 čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.

Pečat CRPS – Privredni Sud

Lice odgovorno za sastavljanje bilansa
 (Vesna Bošković)

Vesna Bošković
 (Vesna Bošković)

Lice odgovorno za izdavanje
 (Mr. Mijud Petrušić)

Mr. Mijud Petrušić
 (Mr. Mijud Petrušić)

Pečat DJP- Podgorica



1. _____
2. _____

BILANSI USPJEHA

Za godine koje se završavaju 31. decembra 2004. i 2003.
 (Iznosi u EUR)

	<u>Napomene</u>	<u>Tekuća 2004. godina</u>	<u>Prethodna 2003. godina</u>
POSLOVNI PRIHODI		69,207.725	72,062.293
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	22	66,619.844	70,656.209
Ostali poslovni dobiti	23	2,587.881	1,406.084
POSLOVNI RASHODI		(61,750.476)	(55,511.426)
Poslovni rashodi osnovne djelatnosti	24	(18,614.321)	(17,997.815)
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	25	(17,023.781)	(18,735.110)
Amortizacija	5, 6	(7,221.499)	(6,237.722)
Ostali poslovni rashodi	26	(18,890.875)	(12,540.779)
DOBIT OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI		7,457.249	16,550.867
Finansijski prihodi, neto	27	2,113.958	1,562.716
Dobit prije oporezivanja		9,571.207	18,113.583
Porez na dobit	18b	88.792	(110.121)
NETO DOBIT OBRAČUNSKOG PERIODA		9,659.999	18,003.462

Napomene na stranama od 7 do 41
 čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.

Pečat CRPS - Privredni Sud

Pečat DJP - Podgorica

Lice odgovorno za sastavljanje
 bilansa
Vesna Došković
 (Vesna Došković)

Rukovodilac privrednog
 društva
(M. Biljan Petrović)
 (M. Biljan Petrović)



1. _____
2. _____

IZVJEŠTAJI O PROMJENAMA NA KAPITALU
 Za godine koje se završavaju 31. decembra 2004. i 2003.
 (Iznosi u EUR)

	Akcijski kapital	Revalorizacione rezerve	Ostale rezerve	Akumulirani gubitak	Ukupno
Stanje, 1. januara 2003. godine	202,838.431	-	2,060.505	(1,836.565)	203,062.371
Korekcije početnog stanja	-	-	-	2,269.631	2,269.631
- efekti korekcije greške (napomena 4a))	-	-	-	(40,079.930)	(40,079.930)
- efekti primjene MPSI 1 (napomena 4b))	(56,949.998)	10,328.495	-	5,657.117	-
Prenosi	(4.892.039)	-	(765.078)	-	-
Dividende	-	-	-	(3,820.552)	(3,820.552)
Prenos po osnovu rashodovanja osnovnih sredstava	-	(137.727)	-	137.727	-
Neto dobit tekućeg perioda	-	-	-	18,003.462	18,003.462
Stanje, 31. decembra 2003. godine	140,996.394	10,190.768	1,295.427	(19,669.110)	132,813.479
Stanje, 1. januara 2004. godine	140,996.394	10,190.768	1,295.427	(19,669.110)	132,813.479
Korekcije početnog stanja (napomena 4a))	-	-	-	2,406.462	2,406.462
Dividende	-	-	-	(5,042.088)	(5,042.088)
Prenos po osnovu rashodovanja i prodaje osnovnih sredstava	-	(269.784)	-	269.784	-
Obezbijedanje vrijednosti osnovnih sredstava	-	(356.310)	-	-	(356.310)
Umanjenje gubitka po osnovu prodaje RTD-a	-	(243.289)	-	-	(243.289)
Neto dobit tekućeg perioda	-	-	-	9,659.999	9,659.999
Stanje, 31. decembra 2004. godine	140,996.394	9,321.385	1,295.427	(12,374.953)	139,238.253


Napomene na stranama od 7 do 41
 čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.

Pečat CRPS Privredni Sud

Pečat DJP- Podgorica

Lice odgovorno za sastavljanje bilansa
 Vesna Bošković

(Vesna Bošković)



(Mr. Milan Petrović)

- 1.
- 2.

BILANSI TOKOVA GOTOVINE
 Za godine koje se završavaju 31. decembra 2004. i 2003.
 (Iznosi u EUR)

	<u>Tekuća 2004. godina</u>	<u>Prethodna 2003. godina</u>
Gotovinski tokovi iz operativnih aktivnosti		
Gotovinska primanja od kupaca	73,899.338	72,190.663
Gotovinske isplate dobavljačima i zaposlenima	(49,649.195)	(55,064.327)
<i>Gotovina generisana iz poslovnih aktivnosti</i>	<u>24,250.143</u>	<u>17,126.336</u>
Odliv gotovine na ime plaćene kzmate	(690.922)	(639.549)
Odlivi gotovine na ime plaćenog poreza na dobit i dividendu	(1,573.898)	-
<i>Neto priliv gotovine iz operativnih aktivnosti</i>	<u>21,985.323</u>	<u>16,486.787</u>
Gotovinski tokovi iz aktivnosti investiranja		
Prilivi od prodaje postrojenja i opreme	294.932	32.420
Prilivi od povraćaja kratkoročnih plasmana	905.017	3,421.004
Prilivi od primljenih kamata	315.996	240.286
Prilivi od primljenih dividendi	4,686.168	1,196.366
Odlivi po osnovu kupovine osnovnih sredstava	(10,168.074)	(15,131.530)
Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih ulaganja	(2,596.903)	(932.848)
Odlivi po osnovu ostalih investicija – dugoročnih finansijskih plasmana	(1,750.000)	(130.000)
Odlivi po osnovu plasiranja kratkoročnih plasmana	(3,572.266)	(1,498.305)
<i>Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja</i>	<u>(11,885.130)</u>	<u>(12,802.607)</u>
Aktivnosti finansiranja		
Prilivi od dugoročnog uzajmljivanja	1,020.124	3,200.000
Prilivi od kratkoročnog uzajmljivanja	2,500.000	-
Prilivi od povraćaja dugoročno oročenih sredstava	1,000.000	-
Priliv po osnovu povraćaja pozajmljenih dugoročnih sredstava – stambenih kredita datih radnicima	51.211	-
Odlivi po osnovu povraćaja pozajmljenih sredstava	(5,836.863)	(1,584.906)
Odlivi po osnovu stambenih kredita datih radnicima	(1,267.230)	-
Odlivi po osnovu povraćaja dugoročnih obaveza – finansiranje Pošte Crne Gore d.o.o., Podgorica	(1,437.414)	(1,795.687)
Odlivi po osnovu troškova transakcija	(407.436)	(301.033)
Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi i poreza na dividende	(4,728.081)	(3,505.812)
<i>Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>	<u>(9,122.689)</u>	<u>(3,987.438)</u>
Neto povećanje / (smanjenje) gotovine i gotovinskih ekvivalenata	977.504	(303.258)
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na početku godine	948.099	1,251.357
Efekti kursnih razlika na kraju godine	(117.611)	-
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na kraju godine (napomena 12)	<u>1,807.992</u>	<u>948.099</u>

Napomene na stranama od 7 do 41
 čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.

Pečat CRPS Privredni Sud

Lice odgovorno za sastavljanje
 bilansa

Vesna Bošković
 (Vesna Bošković)



Kontrolni pečat
 Podgorica

Pečat DJP- Podgorica

1.

2.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembra 2004. i 2003. godine

1. OSNIVANJE I DJELATNOST

Telekom Crne Gore A.D., Podgorica (u daljem tekstu: "Društvo" ili "Telekom Crne Gore") je osnovan i registrovan u Privrednom sudu u Podgorici 31. decembra 1998. godine Rješenjem broj Pi. 5490/98, nakon statusne transformacije i razdvajanja telekomunikacija i pošte iz javnog proizvođača PTT saobraćaja Crne Gore (u daljem tekstu "JP PTT Crne Gore").

Telekom Crne Gore je nakon statusne transformacije postao pravni sljedbenik JP PTT Crne Gore. Nakon privatizacije, sprovedene kroz proces masovne vaučerske privatizacije, 49% vlasništva Društva pripalo je privatnim investitorima (privatizacionim fondovima i građanima), dok je 51% pripalo državi odnosno Vladi Republike Crne Gore.

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, dana 6. novembra 2002. godine izvršena je preregistracija Društva kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici pod registracionim brojem 4-0000618/001.

Osnovna djelatnost Društva su održavanje i eksploatacija telekomunikacionog sistema na području Republike Crne Gore, razvoj telekomunikacionih tehnologija i obezbjeđivanje telekomunikacionih usluga korisnicima.

Društvo obezbjeđuje pružanje usluga fiksne telefonije koje se odnose na lokalne, nacionalne i međunarodne telefonske usluge, kao i širok spektar ostalih telekomunikacionih usluga, uključujući rentiranje mreža, mreže podataka, telex i telegrafsko usluge. U skladu sa Zakonom o telekomunikacijama Republike Crne Gore Društvu je 31. decembra 2003. godine zvanično ukinuto ekskluzivno pravo na pružanju usluga fiksne telefonije u Republici Crnoj Gori.

U ostale djelatnosti Društva spadale su i usluge prenosa radio-televizijskih programa na teritoriji Republike Crne Gore, za čije emitovanje je bila zadužena radna jedinica Radio-difuzni centar. U skladu sa Odlukom Odbora direktora Društva, Telekom Crne Gore je 1. decembra 2003. godine izvršio prenos nematerijalnih ulaganja, osnovnih sredstava za emitovanje radio i televizijskih signala i novčanih sredstava na novo pravno lice pod nazivom Društvo za prenos i emitovanje radio-difuznih signala Radio-difuzni centar d.o.o., Podgorica ("RDC"). Osnivački ulog Društva u RDC iznosio je 100%. U skladu sa Ugovorom o prenosu udjela (prenosu osnivačkih prava u RDC) zaključenim 10. decembra 2004. godine između Telekoma Crne Gore i Vlade Republike Crne Gore, RDC u potpunosti prelazi u državno vlasništvo (napomena 7).

Sjedište Društva je u Podgorici, Kralja Nikole 2. Na dan 31. decembra 2004. godine, Društvo je imalo 1.167 zaposlenih (31. decembra 2003. godine 1.173 zaposlenih).

2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA I RAČUNOVODSTVENI METOD

2.1. Osnove za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izvještaja

Društvo ima obavezu da vodi svoje računovodstvene evidencije i sastavlja finansijske izvještaje u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Crne Gore ("Sl. list RCG", br. 6/2002), odnosno na osnovu Odluke o neposrednoj primjeni Međunarodnih računovodstvenih standarda ("MRS") u Republici Crnoj Gori ("Sl. list RCG", br. 69/2002). Shodno tome, Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja ("MSFI") primjenjuju se za finansijske izvještaje koji obuhvataju period koji počinje sa 1. januarom 2003. godine.

Zvanična valuta u Republici Crnoj Gori i izvještajna valuta Društva je Euro (EUR).

Ovi finansijski izvještaji uključuju samo potraživanja, obaveze, rezultate poslovanja, promjene na kapitalu i tokove gotovine Društva bez uključivanja povezanih pravnih lica. Društvo će naknadno sastaviti konsolidovane finansijske izvještaje sa društvima Monet d.o.o., Podgorica, Internet Crna Gora d.o.o., Podgorica i Montenegrocard d.o.o., Podgorica.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembra 2004. i 2003. godine

2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA I RAČUNOVODSTVENI METOD (Nastavak)

2.2. Usporedni podaci

U cilju usaglašavanja sa prezentacijom podataka za tekući period izvršene su određene reklasifikacije podataka prezentovanih u finansijskim izvještajima za 2003. godinu.

Društvo je u 2004. i 2003. godini izvršilo korekciju početnog stanja po osnovu priznavanja prihoda i rashoda od međunarodnog saobraćaja ostvarenog preko Zajednice jugoslovenskih pošta, telegrafa i telefona ("Zajednica JPTT") i Preduzeća za telekomunikacije Telekom Srbija A.D., Beograd ("Telekom Srbija"). Efekti navedenih korekcija prikazani su u napomeni 4a)

2.3. Korišćenje procjenjivanja

Prezentacija finansijskih izvještaja zahtijeva od rukovodstva korišćenje najboljih mogućih procjena i razumnih pretpostavki, koje imaju efekta na prezentirane vrijednosti sredstava i obaveza i objeđanjanje potencijalnih potraživanja i obaveza na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, kao i prihoda i rashoda u toku izvještajnog perioda. Ove procjene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, a budući stvarni rezultati mogu da se razlikuju od procijenjenih iznosa.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

3.1. Prihodi

Prihodi od prodaje se iskazuju po fakturnoj vrijednosti, umanjenoj za popuste i porez na dodatu vrijednost. Prihodi se evidentiraju u trenutku pružanja usluge.

3.1.1. Prihodi od telekomunikacionih usluga

a) Odlazni domaći i međunarodni pozivi

Prihodi od odlaznih domaćih (Srbija i Crna Gora) i međunarodnih poziva iskazani su po fakturnoj vrijednosti umanjenoj za popuste i porez na dodatu vrijednost u trenutku pružanja usluge.

b) Telekomunikaciona pretplata

Telekomunikaciona pretplata predstavlja nadoknadu za korišćenje telefonskih linija. Pretplata se korisnicima fakturiše mjesečno, bez obzira na njihovo korišćenje mreže.

c) Mjesečna radio-difuzna pretplata

Telekomunikaciona pretplata je do 31. decembra 2003. godine uključivala i radio-difuznu pretplatu (tzv. RTV pretplatu) koju je Telekom Crne Gore naplaćivao u ime i za račun Radio Televizije Crne Gore (u daljem tekstu "RTV CG"). Iznosi su fakturisani u ime RTV CG i nisu bili uključeni u prihode Društva. Rizik naplate potraživanja po osnovu RTV pretplate snosila je RTV CG (napomena 19).

Telekom Crne Gore je do 30. novembra 2003. godine u ime sopstvene poslovne jedinice RDC fakturisao i naplaćivao mjesečnu radio-difuznu pretplatu (tzv. pretplata radio i TV difuzije). Od 1. do 31. decembra 2003. godine, odnosno osnivanja RDC-a kao posebnog pravnog lica, prihodi po navedenom osnovu su se fakturisali u ime RDC-a.

Od 1. januara 2004. godine, prihodi po osnovu mjesečne radio-difuzne pretplate (RTV odnosno pretplata radio i TV difuzije, zajedno) fakturišu se u ime i za račun Agencije za radio-difuziju, pri čemu se navedena pretplata ne uključuje u prihode Društva a rizik naplate potraživanja snosi Agencija za radio-difuziju (napomena 19).

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembra 2004. i 2003. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.1. Prihodi (nastavak)

3.1.1. Prihodi od telekomunikacionih usluga (nastavak)

d) Ostali prihodi od telekomunikacionih usluga

Ostali prihodi obuhvaćaju uglavnom prihode od ostalih usluga kao što su iznajmljivanje telefonskih kapaciteta – vodova, listing poziva, usluge govorne pošte, telegrama i drugo. Navedeni prihodi evidentiraju se u periodu u kome su nastali. Iznosi fakturirani za nove priključke korisnika se evidentiraju u periodu u kome je korisnik priključen.

3.1.2. Prihodi i rashodi po osnovu međunarodnih dolaznih i odlaznih poziva

Prihodi i rashodi po osnovu međunarodnih dolaznih i odlaznih poziva uključuju prihode i rashode po osnovu ostvarenog međunarodnog saobraćaja preko Zajednice JPTT i Telekoma Srbija, kao i prihode i rashode po osnovu direktnog međunarodnog saobraćaja i obračuna.

a) Prihodi i rashodi po osnovu međunarodnog saobraćaja ostvarenog preko Zajednice JPTT

Prihodi i rashodi po osnovu međunarodnog saobraćaja ostvarenog preko Zajednice JPTT se odnose na prihode od dolaznog međunarodnog saobraćaja odnosno rashode od odlaznog međunarodnog saobraćaja ostvarenog prije 1. jula 2002. godine do kada je cjelokupan međunarodni telefonski saobraćaj usmjeren preko Zajednice JPTT, koja je istovremeno vršila obračun prihoda i rashoda po osnovu ostvarenog dolaznog, odnosno odlaznog međunarodnog telefonskog saobraćaja, prema unaprijed utvrđenim procentima za sve članice Zajednice JPTT (produžea za telekomunikacione usluge iz republika bivše SFRJ).

Na osnovu Sporazuma o raspodjeli zajedničkog deviznog salda po osnovu obavljenog međunarodnog telefonskog saobraćaja od 2. aprila 1998. godine, zaključenog između Zajednice JPTT, Telekoma Srbija i JP PTT Crne Gore, JP PTT Crne Gore za period od 1. juna 1997. do 31. decembra 1998. godine pripalo je 6,91% ukupno ostvarenih prihoda i rashoda od međunarodnog telefonskog saobraćaja (do 1. juna 1997. godine: 3,24%). Navedeni procenat učešća Društva, kao pravnog sljedbenika JP PTT Crne Gore, u ukupnim prihodima i rashodima od međunarodnog saobraćaja zadržan je do 30. juna 2002. godine.

U prethodnim periodima prihodi i rashodi po osnovu međunarodnog saobraćaja ostvarenog preko Zajednice JPTT evidentirani su primjenom prethodno navedenih procenata učešća u ukupnim prihodima i rashodima od međunarodnog saobraćaja.

Na osnovu Odluke o procentualnom učešću JP PTT saobraćaja "Srbija" i Telekoma Crne Gore u izmirivanju obaveza, kao i raspodjeli eventualno novonaplaćenih sredstava ostvarenih po osnovu međunarodnog telekomunikacionog saobraćaja iz perioda od 1992. do maja 1997. godine, Telekomu Crne Gore pripada 4,50% odnosno 95,50% pripada JP PTT saobraćaja "Srbija". Navedeni procenti učešća primjenjuju se od 23. juna 2004. godine za izmirenje svih usaglašenih obaveza, kao i za raspodjelu novonaplaćenih sredstava ostvarenih po osnovu međunarodnog telekomunikacionog saobraćaja iz perioda od 1992. do maja 1997. godine.

Korekcije prihoda i rashoda ranijih obračunskih perioda, izvršene na osnovu usaglašavanja potraživanja i obaveza sa Zajednicom JPTT prikazane su u napomeni 4a).

b) Prihodi i rashodi po osnovu međunarodnog saobraćaja ostvarenog preko Telekoma Srbija

Prihodi i rashodi po osnovu međunarodnog saobraćaja ostvarenog preko Telekoma Srbija u periodu od 1. januara do 31. decembra 2004. godine uključuju prihode i rashode od ostvarenog dolaznog, odnosno odlaznog međunarodnog saobraćaja, evidentiranih po fakturnoj vrijednosti u periodu u kom su nastali. Korekcije prihoda i rashoda ranijih obračunskih perioda, izvršene na osnovu usaglašavanja potraživanja i obaveza sa Telekomom Srbija, prikazane su u napomeni 4a). Dio ostvarenih prihoda odnosno rashoda po navedenom osnovu, evidentiran je na osnovu procjene izvršene u skladu sa internim obračunima ostvarenog saobraćaja.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembra 2004. i 2003. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.1. Prihodi (nastavak)

3.1.2. Prihodi i rashodi po osnovu međunarodnih dolaznih i odlaznih poziva (nastavak)

c) Prihodi i rashodi po osnovu direktnog međunarodnog saobraćaja i obračunu

Prihodi i rashodi po osnovu direktnog međunarodnog saobraćaja i obračuna odnose se na prihode i rashode od međunarodnih dolaznih, odnosno odlaznih poziva ostvarenih sa zemljama sa kojima je Društvo uspostavilo direktan obračun međunarodnog telefonskog saobraćaja. Dio ostvarenih prihoda odnosno rashoda po navedenom osnovu, evidentiran je na osnovu procjene izvršene u skladu sa internim obračunima ostvarenog saobraćaja.

3.1.3. Prihodi i rashodi interkonekcije

Prihodi interkonekcije obuhvataju prihode po osnovu ostvarenog dolaznog telefonskog saobraćaja mobilnih operatera (povezano pravno lice - Monet d.o.o., Podgorica i ProMonte GSM d.o.o., Podgorica) i Telekoma Srbija koji tranzitira preko ili se završio u Telekomu Crne Gore.

Rashodi interkonekcije obuhvataju rashode po osnovu ostvarenog odlaznog telefonskog saobraćaja koji je iz Telekoma Crne Gore upućen mobilnim operaterima i Telekomu Srbija za teritoriju Republike Srbije.

3.2. Troškovi tekućeg održavanja i opravki

Troškovi tekućeg održavanja i opravki osnovnih sredstava iskazani su u bilansu uspjeha u stvarno nastalom iznosu. Troškovi tekućeg održavanja najvećim dijelom se odnose na održavanje telekomunikacione opreme, mjesnih mreža i kompjuterskih softvera.

3.3. Troškovi zakupa

Troškovi zakupa uključuju troškove zakupa interneta, vodova, poslovnog i skladišnog prostora i ostalih troškova zakupa. Navedeni troškovi se knjiže na teret bilansa uspjeha u trenutku nastanka, odnosno proporcionalnom metodom, tokom trajanja ugovora o zakupu.

3.4. Prihodi / rashodi od kamata i drugi troškovi pozajmljivanja

Prihodi i rashodi po osnovu kamata i drugi troškovi pozajmljivanja knjiže se u korist i na teret obračunskog perioda na koji se odnose.

3.5. Prihodi od učešća u dobiti

Primljene dividende evidentiraju se u bilansu uspjeha u okviru finansijskih prihoda u objavljenom iznosu, umanjene za porez po odbitku od 15%.

3.6. Pozitivne i negativne kursne razlike

Sva sredstva i obaveze u stranim sredstvima plaćanja su preračunati u EUR primjenom zvaničnih deviznih kurseva važećih na dan bilansa stanja.

Poslovne promjene u stranim sredstvima plaćanja tokom godine preračunavaju se u EUR po zvaničnim deviznim kursovima važećim na dan poslovne promjene.

Pozitivne i negativne kursne razlike koje nastaju preračunom sredstava i obaveza iskazanih u stranim sredstvima plaćanja i preračunom transakcija u toku godine knjiže se u korist ili na teret bilansa uspjeha.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembra 2004. i 2003. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.7. Nematerijalna ulaganja

Nematerijalna ulaganja na dan 31. decembra 2004. godine iskazana su po procijenjenoj vrijednosti utvrđenoj, sa stanjem na dan 31. decembra 2002. godine, od strane nezavisnih ovlašćenih procjenitelja i umanjena za ispravku vrijednosti. Procjena vrijednosti nematerijalnih ulaganja je izvršena metodom tržišne vrijednosti, uzimajući u obzir preostali vijek korisnog trajanja nematerijalnih ulaganja, pri čemu je neto sadašnja vrijednost nematerijalnih ulaganja na dan procjene prihvaćena od strane nezavisnih procjenitelja kao pravična (fer) vrijednost tih ulaganja.

Nematerijalna ulaganja nabavljena od 1. januara 2003. godine iskazana su po nabavnoj vrijednosti.

Na dan bilansa stanja nematerijalna ulaganja se sastoje od telekomunikacione licence, ostalih licenci i kupljenih softvera.

Telekomunikaciona licenca odnosi se na posebnu licencu za obavljanje javnih fiksnih telekomunikacionih usluga, izdatom od strane Agencije za telekomunikacije Republike Crne Gore na period od 25 godina, počevši od 1. januara 2002. godine. U skladu sa Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju visine naknade za registraciju i licence telekomunikacionih operatora i pružalaca telekomunikacionih servisa od 5. novembra 2004. godine, Ministarstvo ekonomije Republike Crne Gore propisalo je posebnu godišnju naknadu za obavljanje međunarodnog saobraćaja za svaku godinu perioda važenja telekomunikacione licence (napomena 5). Navedena naknada plaća se jednokratno u iznosu utvrđenom od strane Agencije za telekomunikacije Republike Crne Gore.

Licenca za obavljanje javnih fiksnih telekomunikacionih usluga se amortizuje ravnomjerno tokom vijeka korišćenja licence. Rukovodstvo Društva smatra da pretpostavka obnavljanja koja je definisana u skladu sa MRS 38 - Nematerijalna ulaganja, da ekonomski vijek korišćenja nematerijalnih ulaganja ne treba da bude duži od 20 godina je neodrživa, zbog kombinacije činjenica da je period na koji je odobrena licenca 25 godina i da će ograničeni resursi koji su dodijeljeni Telekomu Crne Gore ovom licencom biti i dalje potrebni za obavljanje svoje osnovne poslovne aktivnosti i nakon 20 godina.

3.8. Osnovna sredstva

Osnovna sredstva su prvi put procijenjena sa stanjem na dan 31. decembra 2000. godine od strane ovlašćenih lokalnih procjenitelja. Procjena je izvršena na osnovu preračuna istorijske vrijednosti jugoslovenskog dinara u DEM u skladu sa vrijednošću deviznog kursa u godini nabavke sredstva bez upoređenja sa odgovarajućim tržišnim vrijednostima osnovnih sredstava koja su bila predmet procjene vrijednosti. U 2000. godini u skladu sa tada važećim računovodstvenim standardima i ostalim propisima koji su se primjenjivali u Republici Crnoj Gori, neto efekat procjene vrijednosti osnovnih sredstava knjižen je kao povećanje osnovnih sredstava i akcijskog kapitala za iznos od DEM 111,384.515 odnosno EUR 56,949.998.

U skladu sa MSF11 - Prva primjena međunarodnih standarda za finansijsko izvještavanje Društvo je izvršilo korekciju revalorizacionih rezervi i akcijskog kapitala za prethodno izvršenu procjenu sa stanjem na dan 1. januara 2003. godine (napomene 4b) i 15).

Osnovna sredstva na dan 31. decembra 2004. godine iskazana su po procijenjenoj vrijednosti utvrđenoj, sa stanjem na dan 31. decembra 2002. godine, od strane nezavisnih ovlašćenih procjenitelja i umanjena za ispravku vrijednosti. Procjena osnovnih sredstava je izvršena metodom tržišne vrijednosti, uzimajući u obzir preostali vijek korisnog trajanja sredstava. Negativni efekti procjene vrijednosti osnovnih sredstava knjiženi su na teret revalorizacionih rezervi do iznosa revalorizacionih rezervi utvrđenih prethodnom procjenom, dok je preostali dio negativnih efekata knjižen na teret prethodnog gubitka. Pozitivni efekti procjene osnovnih sredstava knjiženi su u korist revalorizacionih rezervi.

Osnovna sredstva nabavljena od 1. januara 2003. godine iskazana su po nabavnoj vrijednosti.

Nabavnu vrijednost čini vrijednost po fakturi dobavljača, uvećana za sve troškove dovođenja sredstva u stanje funkcionalne pripravnosti.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembra 2004. i 2003. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.8. Osnovna sredstva (nastavak)

Pod osnovnim sredstvima smatraju se ona sredstva čiji je očekivani korisni vijek upotrebe duži od jedne godine.

Dobici ili gubici koji se javljaju prilikom rashodovanja ili prodaje osnovnih sredstava, iskazuju se u bilansu uspjeha kao dio ostalih poslovnih prihoda ili ostalih poslovnih rashoda.

Ulaganja koja povećavaju korisni vijek trajanja osnovnih sredstava iskazuju se kao dio te imovine, dok ulaganja u održavanje i opravke koja ne produžavaju korisni vijek trajanja, terete troškove tekućeg perioda.

3.9. Amortizacija

a) Amortizacija nematerijalnih ulaganja

Amortizacija nematerijalnih ulaganja obračunava se primjenom proporcionalnog metoda u cilju otpisa imovine u toku njenog procijenjenog korisnog vijeka upotrebe. Procijenjeni korisni vijek upotrebe softvera koji je služio kao osnova za obračun amortizacije kretao se od 1 do 5 godina.

Korisni vijek upotrebe nematerijalnih ulaganja nabavljenih u toku godine utvrđuje se u skladu sa ugovorom o korišćenju tih ulaganja. Ukoliko se ugovorom o korišćenju nematerijalnih ulaganja ne precizira period korišćenja, korisni vijek upotrebe se procjenjuje na 5 godina. Primijenjene stope su sljedeće:

<u>Nematerijalna ulaganja</u>	<u>Korisni vijek (godina)</u>	<u>Stopa (%)</u>	<u>Stopa koja se priznaje u poreskom bilansu (%)</u>
Licenca za telekomunikaciju – (obavljanje javnih fiksnih telekomunikacionih usluga)	25,00	4,00	4,00
Licenca za telekomunikaciju – (obavljanje međunarodnog saobraćaja)	23,00	4,35	4,35
Microsoft licenca	2,00	50,00	50,00
Kupljeni softver	5,00	20,00	30,00

U skladu sa članom 13. stav 6. Zakona o porezu na dobit pravnih lica (Sl. list RCG br. 65/2001) obračun amortizacije za poreske svrhe se razlikuje od obračuna amortizacije za računovodstvene svrhe. Naime, amortizacija kupljenih softvera se za poreske svrhe obračunava primjenom degresivnog metoda, dok se za ostala nematerijalna ulaganja obračunava primjenom proporcionalnog metoda.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembra 2004. i 2003. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.9. Amortizacija (nastavak)

b) Amortizacija osnovnih sredstava

Amortizacija osnovnih sredstava se obračunava na nabavnu odnosno procijenjenu vrijednost na početku godine kao i na osnovna sredstva stavljena u upotrebu tokom godine, primjenom proporcionalnog metoda.

Procijenjeni korisni vijek upotrebe pojedinih grupa osnovnih sredstava, koji je služio kao osnova za obračun amortizacije i primijenjene stope su sljedeće:

<u>Glavne grupe osnovnih sredstava</u>	<u>Procijenjeni korisni vijek (godina)</u>	<u>Stopa (%)</u>	<u>Stopa koja se priznaje u poreskom bilansu (%)</u>
Građevinski objekti	15,00 – 55,00	1,82-6,67	5,00
Mjesne mreže	2,00 – 25,00	4,00-50,00	20,00
Prenosni sistemi i oprema za prenos	2,00 – 25,00	4,00-50,00	20,00
Telefonska centrala sa pripadajućom opremom	1,00 – 15,00	6,67-100,00	20,00
Antenski stubovi	20,00	5,00	20,00
Računari i računarska oprema	1,00 – 5,00	20,00-100,00	30,00
Terenska i putnička vozila	4,00 – 10,00	10,00-25,00	15,00
Specijalni, električni i ostali alati	2,00 – 10,00	10,00-50,00	20,00
Kancelarijski namještaj	2,00 – 8,00	12,50-50,00	20,00

Korisni vijek upotrebe pojedinih grupa osnovnih sredstava nabavljenih od 1. januara 2003. godine, koji je služio kao osnova za obračun amortizacije i primijenjene stope su sljedeće:

<u>Glavne grupe osnovnih sredstava</u>	<u>Korisni vijek (godina)</u>	<u>Stopa (%)</u>
Građevinski objekti	40,00	2,50
Mjesne mreže	20,00	5,00
Prenosni sistemi i oprema za prenos	20,00	5,00
Telefonska centrala sa pripadajućom opremom	9,10	11,00
Antenski stubovi	10,00	10,00
Računari i računarska oprema	4,00	25,00
Terenska i putnička vozila	6,45	15,50
Specijalni, električni i ostali alati	5,00	20,00
Kancelarijski namještaj	8,00	12,50

U skladu sa članom 13. stav 6. Zakona o porezu na dobit pravnih lica (Sl. list RCG br. 65/2001) obračun amortizacije za poreske svrhe se razlikuje od obračuna amortizacije za računovodstvene svrhe. Naime, amortizacija građevinskih objekata za poreske svrhe obračunava se primjenom proporcionalnog metoda, a za sva ostala osnovna sredstva primjenom degresivnog metoda.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembra 2004. i 2003. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.10. Obezvrijeđenje vrijednosti imovine

Na dan bilansa stanja, rukovodstvo Društva analizira vrijednosti nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava prikazane u finansijskim izvještajima. Ukoliko postoji indikacija da za neko nematerijalno ulaganje odnosno osnovno sredstvo postoji obezvrijeđenje, naknadiivi iznos te imovine se procjenjuje kako bi se utvrdio iznos obezvrijeđenja. Ukoliko je naknadiivi iznos nekog sredstva procijenjen kao niži od vrijednosti iskazane u finansijskim izvještajima, vrijednost sredstva iskazanog u finansijskim izvještajima se smanjuje do svoje naknadiive vrijednosti.

Obezvrijeđenje se priznaje kao trošak tekućeg perioda i evidentira u okviru ostalih poslovnih rashoda (napomena 26), ukoliko sredstvo nije prikazano u finansijskim izvještajima po revalorizovanoj vrijednosti, kada se obezvrijeđenje tretira kao smanjenje revalorizacione rezerve do revalorizovanog iznosa.

Ako se kasnije poništi obezvrijeđenje, vrijednost sredstva prikazana u finansijskim izvještajima se povećava do promijenjene procjene naknadiivog iznosa, ali tako da povećana vrijednost prikazana u finansijskim izvještajima ne prelazi iznos koji bi bio prikazan da se u proteklom godinama nije računalo obezvrijeđenje. Poništenje obezvrijeđenja se računa kao prihod tekućeg perioda, ukoliko sredstvo nije prikazano u finansijskim izvještajima po revalorizovanoj vrijednosti, kada se poništenje obezvrijeđenja tretira kao povećanje revalorizacione rezerve.

3.11. Dugoročni finansijski plasmani

Dugoročni finansijski plasmani sastoje se od učešća u kapitalu povezanih pravnih lica, pridruženih društava i dugoročnih finansijskih plasmana namijenjenih prodaji.

a) Učešća u kapitalu povezanih pravnih lica

Povezana pravna lica predstavljaju ona privredna društva u kojima Telekom Crne Gore ima udio u vlasništvu iznad 50% ili više od polovine prava glasova ili pravo upravljanja finansijsima, odnosno poslovnom politikom društva. Učešća u kapitalu povezanih pravnih lica iskazana su po prvobitnoj vrijednosti ulaganja.

b) Učešća u kapitalu pridruženih privrednih društava

Pridružena privredna društva predstavljaju ona društva u kojima Telekom Crne Gore ima udio u vlasništvu između 20% i 50% ili u kojima ima značajan uticaj, ali koja nisu pod njegovom kontrolom. Učešća u kapitalu pridruženih privrednih društava iskazana su po prvobitnoj vrijednosti ulaganja.

Ukoliko iznos gubitka u pridruženom društvu prevazilazi ulog, Telekom Crne Gore ne evidentira iznos gubitka iznad uloga, ukoliko nije stvorio obaveze ili izvršio plaćanja u ime pridruženog društva.

c) Dugoročni finansijski plasmani namijenjeni prodaji

Dugoročni finansijski plasmani namijenjeni prodaji sastoje se od učešća u kapitalu poslovnih banaka i drugih pravnih lica u zemlji i inostranstvu u kojima Telekom Crne Gore ima udio u vlasništvu ispod 20%. Dugoročni finansijski plasmani namijenjeni prodaji iskazani su po prvobitnoj vrijednosti ulaganja ili po tržišnoj vrijednosti. Tržišna vrijednost se utvrđuje na finansijskoj berzi, odnosno ako ona nije raspoloživa po procjeni rukovodstva Telekoma Crne Gore o naknadiivoj vrijednosti.

3.12. Zalihe

Zalihe se evidentiraju po nižoj od nabavne vrijednosti i neto prodajne vrijednosti.

Neto prodajna vrijednost je cijena po kojoj zalihe mogu biti prodane u normalnim uslovima poslovanja nakon umanjenja cijene za troškove prodaje.

Terećenjem ostalih rashoda vrši se ispravka vrijednosti zaliha u slučajevima kada se ocijeni da je potrebno svesti vrijednost zaliha na njihovu neto ostvarivu prodajnu vrijednost. Oštećene zalihe i zalihe koje po kvalitetu ne odgovaraju standardima se otpisuju.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembra 2004. i 2003. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.13. Ispravka vrijednosti potraživanja po osnovu prodaje

Ispravka vrijednosti potraživanja po osnovu prodaje vrši se na osnovu procjenjivanja naplativosti od strane rukovodstva Društva a na osnovu istorijata naplate potraživanja od komitenata.

3.14. Gotovina i gotovinski ekvivalenti

U bilansima tokova gotovine pod gotovinom i gotovinskim ekvivalentima podrazumijevaju se gotovina i sredstva na računima kod poslovnih banaka.

Izdvojena novčana sredstva kod Zajednice IPTT predstavljaju sredstva izdvojena za posebne namjene i koriste se za izmirenje novousaglašenih obaveza po osnovu međunarodnog telekomunikacionog saobraćaja ostvarenog do 1. jula 2002. godine preko Zajednice IPTT.

3.15. Krediti od banaka i dobavljača

Kreditni od banaka i dobavljača se prvobitno prikazuju u iznosima primljenih sredstava (nominalnoj vrijednosti), a nakon toga, se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti uz primjenu ugovorene kamatne stope.

Troškovi transakcija pribavljanja kredita nisu uključeni u iznos po kome se krediti prvobitno prikazuju kako se to zahtijeva po MRS 39 "Finansijski instrumenti: Priznavanje i vrednovanje" jer po procjeni rukovodstva Društva troškovi tih transakcija nemaju materijalno značajnog efekta na finansijske izvještaje posmatrane u cjelini.

3.16. Subvencije Vlade Republike Crne Gore za kupovinu osnovnih sredstava

Subvencije Vlade Republike Crne Gore, izvršene u ranijim godinama, su utvrđene po nominalnoj vrijednosti gde je postojala razumna sigurnost da će subvencija biti primljena i da će Društvo poštovati sve uslove subvencije. Subvencije Vlade Republike Crne Gore koje se odnose na nabavku osnovnih sredstava su knjižene u korist akcijiškog kapitala. Amortizacija osnovnih sredstava koja su nabavljena iz subvencija se evidentirala u bilansu uspjeha tokom procijenjenog ekonomskog vijeka trajanja. Rukovodstvo smatra da efekti primjene MRS 20 - "Računovodstveno obuhvatanje državnih dodjeljivanja i objelodanjivanje državne pomoći" nisu od materijalnog značaja na finansijske izvještaje Društva za 2004. i 2003. godinu posmatrane u cjelini.

Subvencije Vlade Republike Crne Gore, izvršene u tekućoj 2004. godini, utvrđene su po nominalnoj vrijednosti. Subvencije Vlade Republike Crne Gore koje se odnose na nabavku osnovnih sredstava (napomena 6) knjižene su u korist razgraničenih prihoda, pri čemu se prenos na prihode perioda vrši u visini troškova amortizacije istih.

3.17. Revalorizacione rezerve

Revalorizacione rezerve su formirane po osnovu efekata revalorizacije odnosno efekata izvršene procjene vrijednosti osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja koju je Društvo izvršilo u skladu sa metodom računovodstvenog obuhvatanja i iskazivanja njihove vrijednosti, koji je dozvoljeni računovodstveni tretman po MRS 16 "Osnovna sredstva (nekretnine, postrojenja i oprema)".

Revalorizaciona rezerva po osnovu procjene vrijednosti nekog osnovnog sredstva odnosno nematerijalnog ulaganja može se direktno iskazati kao povećanje neraspoređene dobiti ili kao smanjenje akumuliranog nepokrivenog gubitka u visini realizovanih revalorizacionih rezervi. Efekat revalorizacije nekog osnovnog sredstva odnosno nematerijalnog ulaganja koji je iskazan u revalorizacionim rezervama smatra se realizovanim samo u slučaju izvršene prodaje odnosno rashodovanja osnovnog sredstva.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembra 2004. i 2003. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.18. Rezervisanja

Rezervisanja se priznaju i vrše kada Društvo ima zakonsku ili ugovorenu obavezu kao rezultat prošlih događaja i kada je vjerovatno da će odliv resursa koji stvaraju ekonomske dobiti biti potreban da se izmiri obaveza i kada se može pouzdano procijeniti iznos obaveze. Društvo je po prvi put primijenilo MRS 19 – “Naknade zaposlenima” i izvršilo rezervisanja po osnovu jubilarnih nagrada i otpremnina po osnovu odlaska radnika u penziju sa stanjem na dan 31. decembra 2003. godine. Pomenuta rezervisanja obračunata su od strane nezavisnog ovlaštenog aktuara i knjižena na teret prihodnog gubitka. Kretanje na rezervisanjima po osnovu jubilarnih nagrada i otpremnina po osnovu odlaska radnika u penziju u toku perioda prikazano je u napomeni 17.

3.19. Beneficije za zaposlene

a) Porezi i doprinosi za obezbjeđenje socijalne sigurnosti zaposlenih

U skladu sa propisima koji se primjenjuju u Republici Crnoj Gori, Društvo je u obavezi da plaća doprinose državnim fondovima kojima se obezbjeđuje socijalna sigurnost zaposlenih. Ove obaveze uključuju doprinose za zaposlene na teret poslodavca u iznosima obračunatim po stopama propisanim relevantnim zakonskim propisima. Društvo je, takođe, obavezno da od bruto plata zaposlenih obustavi doprinose i da ih, u ime zaposlenih, uplati tim fondovima. Doprinosi na teret poslodavca i doprinosi na teret zaposlenog se knjiže na teret rashoda perioda na koji se odnose (napomena 25).

b) Obaveze po osnovu otpremnina i jubilarnih nagrada

Društvo je po Pojedinačnom kolektivnom ugovoru o radu u obavezi da isplati otpremnine u iznosu od 10 minimalnih mjesečnih zarada ostvarenih u Društvu i između 3 i 9 minimalnih mjesečnih zarada po osnovu jubilarnih nagrada za rad ostvaren u Društvu. Broj minimalnih mjesečnih zarada po osnovu jubilarnih nagrada u zavisnosti od godina radnog staža zaposlenih prikazan je u sljedećoj tabeli:

<u>Godine radnog staža u Telekomu Crne Gore</u>	<u>Broj osnovnih cijena rada</u>
10	3
20	5
30	7
34 (žene)	9
39 (muškarci)	9

Dugoročne obaveze po osnovu jubilarnih nagrada i otpremnina za odlazak u penziju nakon ispunjavanja uslova, iskazane su po sadašnjoj vrijednosti očekivanih budućih isplata zaposlenima (napomena 3.18.).

3.20. Porezi i doprinosi

a) Porez na dobit - tekući porez

Porez na dobit se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica (“Sl. list RCG”, br. 65/01) po progresivnim stopama od 15% do 20% i to:

- na oporezivu dobit do EUR 100.000 primjenjuje se stopa od 15%; i
- na oporezivu dobit iznad EUR 100.000 primjenjuje se stopa od 20%.

Oporeziva dobit se utvrđuje na osnovu dobiti Društva iskazane u bilansu uspjeha uz usklađivanje prihoda i rashoda po odredbama Zakona o porezu na dobit pravnih lica (članova 8 i 9 za usklađivanje prihoda i članova 10 do 20 za usklađivanje rashoda).

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembra 2004. i 2003. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.20. Porezi i doprinosi (nastavak)

a) Porez na dobit - tekući porez (nastavak)

Konačan iznos obaveze po osnovu poreza na dobit utvrđuje se primjenom gore navedenih propisanih stopa na poresku osnovicu utvrđenu u poreskom bilansu i umanjuje se za izvršena ulaganja u osnovna sredstva za sopstvenu djelatnost za 25% izvršenih ulaganja, s tim da navedeno umanjenje ne može biti veće od 30% obračunatog poreza u godini u kojoj je izvršeno ulaganje.

Poreski propisi Republike Crne Gore ne predviđaju da se poreski gubici iz tekućeg perioda mogu koristiti kao osnova za povraćaj poreza plaćenog u prethodnim periodima. Međutim, gubici iz tekućeg perioda iskazani u poreskom bilansu mogu se koristiti za umanjenje poreske osnovice budućih obračunskih perioda, ali ne duže od pet godina.

U skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica Član 28 ("Sl. list RCG", br. 80/04) od 1. januara 2005. godine stopa poreza na dobit je proporcionalna i iznosi 9% od poreske osnovice.

b) Porez na dobit - odložena poreska sredstva / obaveze

Poreski efekti koji se odnose na privremene razlike između osnovice po kojoj se pojedina sredstva i obaveze priznaju u poreskom bilansu i iznosa po kojima su ta sredstva i obaveze iskazane u finansijskim izvještajima, iskazani su kao odložena poreska sredstva ili odložene poreske obaveze.

Odložena poreska sredstva / obaveze se obračunavaju po poreskim stopama za koje se očekuje da će biti u primjeni u periodu kada se sredstvo realizuje ili obaveza izmiruje.

c) Porezi, doprinosi i druge dažbine koje ne zavise od rezultata poslovanja

Porezi, doprinosi i druge dažbine koji ne zavise od rezultata poslovanja uključuju poreze na imovinu i druge poreze, naknade i doprinosi koji se plaćaju prema raznim republičkim i lokalnim poreskim propisima. Ovi porezi i doprinosi su prikazani u bilansu uspjeha u okviru ostalih poslovnih rashoda.

3.21. Pravična (fer) vrijednost

Poslovna politika Društva je da objelodani informacije o pravičnoj vrijednosti aktive i pasive za koju postoje zvanične tržišne informacije i kada se pravična vrijednost značajno razlikuje od knjigovodstvene vrijednosti. Ne postoji dovoljno tržišnog iskustva, kao ni stabilnosti i likvidnosti kod kupovine i prodaje potraživanja i ostale finansijske aktive i pasive, pošto zvanične tržišne informacije nisu u svakom trenutku raspoložive. Stoga, pravičnu vrijednost nije moguće pouzdano utvrditi u odsustvu aktivnog tržišta. Rukovodstvo Društva vrši procjenu rizika i u slučajevima kada se ocijeni da vrijednost po kojoj se imovina vodi u poslovnim knjigama neće biti realizovana, vrši ispravku vrijednosti. Po mišljenju rukovodstva Društva, iznosi u ovim finansijskim izvještajima odražavaju vrijednost koja je u datim okolnostima najvjerodostojnija i najkorisnija za potrebe izvještavanja.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembra 2004. i 2003. godine
4. KOREKCIJE POČETNOG STANJA
a) Efekti korekcije greške

Korekcije početnog stanja odnose se na efekte korekcije greške po osnovu priznavanja prihoda i nastanka rashoda od međunarodnog saobraćaja ostvarenog preko Zajednice IPTT i Telekomu Srbija. Korekcije početnih stanja na akumuliranom gubitku su sljedeće:

	(Iznosi u EUR)	
	2004.	2003.
Usaglašavanje potraživanja i obaveza sa Zajednicom IPTT (napomena 3.1.2. a))		
- uknjižavanje dugoročnih finansijskih plasmana u satelitske organizacije (ranije bili u vlasništvu Zajednice IPTT)	62.812	-
- saobraćaj iz perioda od 1992. do maja 1997. godine u skladu sa promijenjenom procentom učešća (sa 3,24% na 4,50%)	252.521	-
- novoprijavljeni usaglašeni saobraćaj za period do 1. jula 2002. godine	(631.576)	1.272.938
- naknadno utvrđena potraživanja po osnovu kablovskog sistema Bar-Krf	299.189	-
- naknadno utvrđena i naplaćena potraživanja po osnovu saobraćaja iz perioda od 1992. do maja 1997. godine	731.319	-
	<u>714.265</u>	<u>1.272.938</u>
Usaglašavanje potraživanja i obaveza sa Telekomom Srbija po osnovu dolaznog i odlaznog međunarodnog saobraćaja za period od 1. jula 2002. godine do zaključno sa 31. decembrom 2003. godine (napomena 3.1.2. b))	1.297.753	(861.736)
Viškovi vrijednosti osnovnih sredstava identifikovanih procjenom vrijednosti ovlaštenog procjenitelja	-	1.695.740
Uknjižavanje dugoročnog finansijskog plasmana kod Crnogorske komercijalne banke A.D., Podgorica	198.617	-
Ostale korekcije	<u>195.827</u>	<u>162.689</u>
	<u>2.406.462</u>	<u>2.269.631</u>

Telekom Crne Gore je usaglasio stanje dugoročnog finansijskog plasmana kod Crnogorske komercijalne banke A.D., Podgorica. Povećanje plasmana nastalo je kao posljedica emisije akcija iz nerasporedene dobiti sa stanjem na dan 31. decembra 2002. godine, koja je registrovana u Centralnoj Depozitarnoj Agenciji Republike Crne Gore u toku 2004. godine. Navedenom emisijom akcija nisu se promijenili ranije utvrđeni relativni odnosi između akcionara.

b) Efekat primjene MSFI 1

Kao što je navedeno u napomeni 2.2. uz finansijske izvještaje Društvo je u skladu sa Odlukom o neposrednoj primjeni Međunarodnih računovodstvenih standarda (Sl. list RCG br. 69/2002) izvršilo korektivna knjiženja i dodatno primijenilo preostale Međunarodne računovodstvene standarde počevši od 1. januara 2003. godine. Efekti korekcija zbog primjene MSFI 1 su sljedeći:

	(Iznosi u EUR)			
	Akcijski kapital	Revalorizacione rezerve	Akumulirani gubitak	Ukupno
Prenos efekata ranije izvršene procjene vrijednosti osnovnih sredstava na dan 31. decembra 2002. godine (napomene 3.8 i 15)	(56.949.998)	56.949.998	-	-
Prenos efekata ranije izvršene procjene rashodovanih osnovnih sredstava	-	(4.763.558)	4.763.558	-
Uklanjanje revalorizacionih rezervi po ranije izvršenoj procjeni osnovnih sredstava	-	(6.508.182)	6.508.182	-
Efekat primjene MRS 19 (napomene 3.18 i 17)	-	-	(1.028.723)	(1.028.723)
Pozitivan efekat procjene osnovnih sredstava	-	10.133.330	-	10.133.330
Negativan efekat procjene osnovnih sredstava	-	(45.726.382)	(50.322.947)	(96.049.329)
Revalorizacione rezerve nastale izdavanjem RDC	-	243.289	-	243.289
Stanje 31. decembra 2003. godine	<u>(56.949.998)</u>	<u>10.328.495</u>	<u>(40.079.930)</u>	<u>(86.701.433)</u>

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembra 2004. i 2003. godine

5. NEMATERIJALNA ULAGANJA

	(Iznosi u EUR)			
	Licence	Softveri	Nematerijalna ulaganja u pripremi	Ukupno
Nahavna vrijednost				
Stanje, 1. januara 2004.	5,939.381	2,057.780	-	7,997.161
Povećanja	2,828.269	258.610	1,010.024	4,096.903
Prenos sa osnovnih sredstava	-	57.970	-	57.970
Stanje, 31. decembra 2004.	8,767.650	2,374.360	1,010.024	12,152.034
Ispravka vrijednosti				
Stanje, 1. januara 2004.	239.317	96.723	-	336.040
Prenos sa osnovnih sredstava	-	10.968	-	10.968
Amortizacija	387.992	511.408	-	899.400
Stanje, 31. decembra 2004.	627.309	619.099	-	1,246.408
Sadašnja vrijednost				
31. decembra 2004. godine	8,140.341	1,755.261	1,010.024	10,905.626
31. decembra 2003. godine	5,700.064	1,961.057	-	7.661.121

U skladu sa Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju visine naknade za registraciju i licence telekomunikacionih operatora i pružalaca telekomunikacionih servisa od 5. novembra 2004. godine, Ministarstvo ekonomije Republike Crne Gore propisalo je posebnu godišnju naknadu za obavljanje međunarodnog saobraćaja (napomena 3.7.) za svaku godinu perioda važenja telekomunikacione licence u visini od EUR 120.000. Navedena naknada plaća se jednokratno u iznosu utvrđenom od strane Agencije za telekomunikacije Republike Crne Gore (napomena 19). Shodno navedenom, vrijednost telekomunikacione licence se uvećava za EUR 2.760.000 počev od 1. januara 2004. godine do zaključno sa periodom važenja telekomunikacione licence.

Nematerijalna ulaganja u pripremi sa stanjem na dan 31. decembra 2004. godine najvećim dijelom se odnose na ulaganja po osnovu projekta uvođenja novog biling sistema odnosno nabavku softvera, licence i implementacije biling sistema (napomena 16).

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembra 2004. i 2003. godine
6. OSNOVNA SREDSTVA

(Iznosi u EUR)

	Zemljište	Građevinski objekti	Oprema i ostala osnovna sredstva	Investicije u toku	Avansi za materijalnu imovinu	Ukupno
Nabavna vrijednost						
Stanje, 1. januara 2004.	1,768.612	52,670.328	29,720.854	9,700.913	3,012.549	98,873.256
Privećanja	212.539	529.396	969.694	6,895.471	2,295.198	10,902.278
Subvencije (napomena 21)	-	115.573	-	39.880	-	155.453
Prenosi:						
- sa investicija u toku	85.513	6,226.406	2,010.905	(5,860.885)	(2,461.939)	-
- na zalihe (napomena 9)	-	-	-	(1,108.733)	-	(1,108.733)
- na nematerijalna ulaganja	-	-	(57.970)	-	-	(57.970)
Otuđenja	(17.659)	(15.887)	(72.455)	-	-	(106.001)
Rashodovanja (napomena 26)	(17.238)	(227.541)	(369.169)	(892.065)	-	(1,506.013)
Obezvrijeđenje	(434.400)	-	-	-	-	(434.400)
Stanje, 31. decembra 2004.	3,597.347	59,298.275	32,201.859	8,774.581	2,845.808	106,717.870
Ispravka vrijednosti						
Stanje, 1. januara 2004.	-	2,557.921	2,446.510	-	-	5,004.431
Prenosi:						
- na nematerijalna ulaganja	-	-	(10.968)	-	-	(10.968)
- ostali prenos	-	1.252	(1.252)	-	-	-
Amortizacija	-	3,104.140	3,217.959	-	-	6,322.099
Otuđenja	-	(564)	(5.316)	-	-	(5.880)
Rashodovanja (napomena 26)	-	(19.071)	(136.935)	-	-	(156.006)
Obezvrijeđenje	-	-	43.768	-	-	43.768
Stanje, 31. decembra 2004.	-	5,643.678	5,553.766	-	-	11,197.444
Sadašnja vrijednost						
31. decembra 2004. godine	3,597.347	53,654.597	26,648.093	8,774.581	2,845.808	95,520.436
31. decembra 2003. godine	3,768.612	50,112.407	27,274.344	9,700.913	3,012.549	93,868.825

Rashodovanje investicija u toku u iznosu od EUR 892.065 najvećim dijelom se odnosi na rashodovanje procesora ukupne vrijednosti od EUR 741.938, izvršenim u skladu sa Izvještajem Centralne popisne komisije i na osnovu odluke Odbora direktora Društva od 7. marta 2005. godine.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembra 2004. i 2003. godine

7. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

		(Iznosi u EUR)	
	Učešće %	2004.	31. decembra 2003.
Učešće u kapitalu povezanih pravnih lica			
- Monet d.o.o., Podgorica	100,00	19,246.491	19,246.491
- Radio-difuzni centar d.o.o., Podgorica (napomena 8)	-	-	5,913.937
- Internet Crna Gora d.o.o., Podgorica	85,00	1,945.991	195.991
- Montenegrocard d.o.o., Podgorica	51,00	83.776	83.776
		<u>21,276.258</u>	<u>25,470.195</u>
Učešće u kapitalu pridruženih društava			
- PTT Standard d.o.o., Podgorica	20,00	345.924	345.924
- Servisni centar za elektronsko poslovanje E-Mon d.o.o., Podgorica	35,00	225.388	-
		<u>571.312</u>	<u>345.924</u>
Minus: Ispravka vrijednosti		<u>(345.924)</u>	<u>(345.924)</u>
		<u>225.388</u>	-
Dugoročni finansijski plasmani namijenjeni prodaji			
<i>Učešće u kapitalu poslovnih banaka</i>			
- Crnogorska komercijalna banka A.D., Podgorica	11,80	1,318.949	980.239
- Hipotekarna banka A.D., Podgorica	0,19	19.062	19.062
- EFG Eurobank A.D., Beograd	0,03	10.712	10.712
		<u>1,348.723</u>	<u>1,010.013</u>
<i>Učešće u kapitalu drugih pravnih lica</i>			
- Poštanska štedionica A.D., Beograd	3,75	127.040	127.040
- Lovćen osiguranje A.D., Podgorica	0,39	37.200	37.200
		<u>164.240</u>	<u>164.240</u>
<i>Učešća u kapitalu satelitskih organizacija u inostranstvu</i>			
- Intelsat, Ltd	0,0061	25.700	-
- New Skies Satelites N.V.	0,0061	575	-
- Eutelsat	0,0027	28.475	-
- Inmarsat	0,0057	4.198	-
		<u>58.948</u>	-
		<u>23,073.557</u>	<u>26,644.448</u>

Telekom Crne Gore je osnivač Moneta d.o.o., Podgorica ("Monet") i jedini vlasnik. Osnovna djelatnost Moneta su javne mobilne telekomunikacije, odnosno prenos govora, podataka, slike i drugih informacija kablovima, emitovanjem, relejima i satelitima, telefonske, telegrafске i telefaks veze i održavanje mreže. Monet je osnovan u julu 2000. godine prenosom telekomunikacione GSM opreme.

Telekom Crne Gore je, Odlukom Odbora direktora Društva od 19. februara 2004. godine, iskoristivši pravo preče kupovine zaključio ugovor o kupovini dijela kapitala Interneta Crna Gora d.o.o., Podgorica za iznos EUR 1,750.000 čime je postao vlasnik dodatnih 60% osnivačkog kapitala navedenog društva, čija knjigovodstvena vrijednost ukupnog kapitala na dan 31. decembra 2003. godine iznosi EUR 1,371.387. Na taj način Telekom Crne Gore je povećao svoj udio na 85%.

Povećanje plasmana kod Crnogorske komercijalne banke A.D., Podgorica u iznosu EUR 338.710 Društvo je evidentiralo na osnovu emisije akcija iz nerasporedene dobiti navedene poslovne banke.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembra 2004. i 2003. godine

7. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (Nastavak)

Telekom Crne Gore je, Odlukom Odbora direktora Društva o pristupanju osnivanju Servisnog centra za elektronsko bankarstvo od 14. oktobra 2004. godine, sa suosnivačem, preduzećem Pexim d.o.o., Beograd, osnovao Servisni centar za elektronsko poslovanje E-Mon d.o.o. Podgorica. Osnivački ulog Društva obezbijeden je u vidu infrastrukture i telekomunikacionih kapaciteta koji je sa stanjem na dan 31. decembra 2004. godine iskazan po sadašnjoj vrijednosti očekivanih budućih prihoda koje bi Društvo ostvarilo najvećim dijelom po osnovu zakupa interneta i poslovnih prostorija u vlasništvu Društva, ISDN pristupa i VPN veze ka poslovnim bankama (napomena 21). U skladu sa odlukom rukovodstva Društva, osnov za obračun sadašnje vrijednosti očekivanih budućih prihoda predstavlja primjena godišnje kamatne stope od 9%.

Odlukom Odbora direktora Društva, Telekom Crne Gore je 1. decembra 2003. godine izvršio prenos nematerijalnih ulaganja, osnovnih sredstava za emitovanje radio i televizijskih signala i novčanih sredstava na novo pravno lice pod nazivom Društvo za prenos i emitovanje radio-difuznih signala Radio-difuzni centar d.o.o., Podgorica ("RDC"). Telekom Crne Gore je bio jedini osnivač RDC-a. Osnivački kapital utvrđen je od strane nezavisnog ovlaštenog procjenitelja. Kao što je objašnjeno u napomeni 8 u toku 2004. godine izvršena je prodaja osnivačkog uloga Društva u RDC Vladi Republike Crne Gore.

8. OSTALA DUGOROČNA POTRAŽIVANJA

	(Iznosi u EUR)	
	31. decembra	
	2004.	2003.
Potraživanja od Vlade Republike Crne Gore po osnovu prodaju dugoročnog finansijskog plasmana RDC (napomena 7)	3,427,992	-
Dugoročno cročeni depozit	1,500,000	2,500,000
Dugoročna potraživanja od zaposlenih – stambeni krediti	1,112,302	-
	6,040,294	2,500,000
Minus: Tekuće dospjeće dugoročnih potraživanja (napomena 11)	(77,792)	-
	<u>5,962,502</u>	<u>2,500,000</u>

Potraživanja od Vlade Republike Crne Gore u iznosu od EUR 3,427.992 sa stanjem na dan 31. decembra 2004. godine predstavljaju sadašnju vrijednost očekivanih budućih prihoda koje bi Društvo ostvarilo u skladu sa Ugovorom o prenosu udjela (prenosu osnivačkih prava u Radio-difuznom centru d.o.o., Podgorica) zaključenim 10. decembra 2004. godine između Telekoma Crne Gore i Vlade Republike Crne Gore na osnovu kog RDC u potpunosti prelazi u državno vlasništvo. U skladu sa odlukom rukovodstva Društva, osnov za obračun sadašnje vrijednosti očekivanih budućih prihoda predstavlja primjena godišnje kamatne stope od 9%. Prodaja osnivačkih prava u RDC Vladi Republike Crne Gore prouzrokovala je gubitak Društva u iznosu od EUR 2,272.656 (napomena 26).

Navedenim Ugovorom, Vlada Republike Crne Gore se obavezala da plati Društvu kupoprodajnu cijenu preciziranu Ugovorom o prenosu udjela u iznosu EUR 5,943.937 u roku od deset godina od dana zaključenja ovog Ugovora sa grejs periodom od 18 mjeseci na koji se ne zaračunava kamata. Kao što je dalje navedeno u Ugovoru, po isteku grejs perioda, a do isteka druge godine od dana zaključenja Ugovora, Vlada Republike Crne Gore je dužna da isplati Društvu iznos od EUR 300.000 u jednakim mjesečnim ratama i to svakog prvog u mjesecu za nastupajući mjesec. U trećoj i četvrtoj godini otplate Vlada Republike Crne Gore se obavezuje da plati Društvu godišnje iznose od EUR 600.000 u jednakim mjesečnim ratama i to svakog prvog u mjesecu za nastupajući mjesec. Ostatak kupoprodajne cijene Vlada Republike Crne Gore će isplatiti Društvu u sljedećih šest godina, tako što se preostali iznos dijeli na jednake 72 mjesečne rate koje se uplaćuju svakog prvog u mjesecu za nastupajući mjesec.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembra 2004. i 2003. godine

8. OSTALA DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (Nastavak)

Ostala dugoročna potraživanja u iznosu od EUR 1.500.000 sa stanjem na dan 31. decembra 2004. godine predstavljaju dugoročno oročeni depozit kod Crnogorske komercijalne banke A.D., Podgorica. Navedena sredstva su oročena kao obezbjeđenje plaćanja po nepozivoj garanciji koju je Crnogorska komercijalna banka A.D., Podgorica izdala dobavljaču "Ericsson Nikola Tesla", Zagreb po osnovu Ugovora o kreditu broj ETK/EN/YU – 02:204 (napomena 16). Sredstva su oročena u oktobru 2002. godine sa fiksnom godišnjom kamatnom stopom od 7,5%, koja se obračunava i plaća kvartalno. Rok za vraćanje oročenog depozita ističe izmirenjem obaveza prema dobavljaču.

Ostala dugoročna potraživanja u iznosu od EUR 1.112.302 odnose se na kredite odobrene određenom broju zaposlenih. Krediti su odobreni sa rokom otplate od 5, 7 i 20 godina i godišnjom kamatnom stopom od 2%, koja se obračunava i plaća mjesečno. Iznos odobrenih sredstava po zaposlenom kreće se od EUR 5.000 do EUR 48.500. Određenom broju zaposlenih, koji ostvaruju pravo na umanjenje, kreditna obaveza je umanjena 0,5% za svaku godinu efektivnog radnog staža ostvarenog do 31. decembra 1993. godine i procenat umanjnja kreće se od 3,5% do 14,5% ukupnog iznosa odobrenog kredita. Pravo na umanjenje zaposleni su ostvarili po osnovu izdvajanja doprinosa za stambenu izgradnju do 1993. godine.

Radi obezbjeđenja uredne otplate kredita, Društvo je obezbijedilo hipoteke na stambene jedinice korisnika kredita. U skladu sa Ugovorom zaposleni je obavezan da odmah po kupovini / izgradnji stambene jedinice izvrši uknjižbu prava svojine na svoje ime i da za iznos kreditne obaveze ustanovi založno pravo - hipoteku I reda na nepokretnosti pribavljenoj odnosno izgrađenoj sredstvima kredita. Dokaz o izvršenom uknjižavanju založnog prava, zaposleni je dužan da dostavi najviše u roku od 5 mjeseci od dana isplate kredita. Do zaključno sa 31. decembrom 2004. godine, Društvo je izvršilo uknjižavanje založnog prava na EUR 490.756 kreditne obaveze zaposlenih odnosno, 44,12% ukupne vrijednosti odobrenih kredita.

Uknjižavanje založnog prava nije sprovedeno za EUR 517.269 kreditne obaveze zaposlenih odnosno, 46,50% ukupne vrijednosti odobrenih kredita, kojima je do zaključno sa 31. decembrom 2004. godine istekao ugovorom dozvoljeni rok za dostavljanje dokaza o izvršenom uknjižavanju založnog prava.

Od ukupnog iznosa datih kredita nedospjeli dio kredita koji su dati višem rukovodstvu Društva, na dan 31. decembra 2004. godine iznosi EUR 258.104.

9. ZALIHE

	(Iznosi u EUR)	
	2004.	31. decembra 2003.
Rezervni dijelovi (napomena 6)		
– za centrale	636.675	-
– za prenos	357.855	-
– za optiku	114.203	-
	<u>1.108.733</u>	-
– ostali	27.233	3.645
	<u>1.135.966</u>	3.645
Roba u magacinu		
– Telefonski aparati ruralne telefonije	532.408	609.985
– ISDN telefoni	131.405	167.858
– Ostale zalihe robe	82.211	27.292
	<u>746.024</u>	<u>805.135</u>
Materijal	176.065	109.867
gorivo i mazivo	24.104	4.779
Alati i inventar	88.412	79.255
	<u>2.170.571</u>	<u>1.002.681</u>
Minus: Obezbjeđenje vrijednosti ruralnih telefona	<u>(354.666)</u>	<u>(182.996)</u>
	<u>1.815.905</u>	<u>819.685</u>

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembra 2004. i 2003. godine

10. POTRAŽIVANJA IZ POSLOVNIH ODNOSA

	(Iznosi u EUR)	
	2004.	31. decembra 2003.
a) Potraživanja od kupaca		
Potraživanja od kupaca u zemlji po osnovu:		
- telekomunikacionih usluga	19,654.026	16,194.019
- telekomunikacionih usluga - međunarodni saobraćaj	1,091.876	1,923.034
- interkonekcije	586.493	3,784.570
- zakupa telekomunikacionih vodova	565.382	665.640
	<u>21,897.777</u>	<u>22,567.263</u>
Potraživanja od kupaca u inostranstvu	2,715.618	2,884.080
Potraživanja od povezanih pravnih lica (napomena 30 iv))	602.845	4,563.681
	<u>3,318.463</u>	<u>7,447.761</u>
	25,216.240	30,015.024
Minus: Ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca		
- telekomunikacione usluge	(8,803.621)	(6,075.026)
- u inostranstvu	(214.076)	(1,298.364)
	<u>(9,017.697)</u>	<u>(7,373.390)</u>
	16,198.543	22,641.634
b) Ostala potraživanja		
Potraživanja po osnovu preplaćenih poreza i doprinosa	1,150.227	108.835
Potraživanja po osnovu predaje ISDN aparata	176.598	-
Potraživanja po osnovu previzije -		
- naplata radio-difuzne pretplate	39.704	-
Potraživanja za kamatu	38.516	232.811
Potraživanja od zaposlenih	32.594	68.602
Druga potraživanja	16.633	-
	<u>1,454.272</u>	<u>410.248</u>
	<u>17,652.815</u>	<u>23,051.882</u>

11. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

		(Iznosi u EUR)	
	USD	2004.	31. decembra 2003.
Vektra d.o.o., Podgorica	-	-	261.104
Centralna banka Crne Gore	-	-	199.071
Atlasmont banka A.D., Podgorica	1,000.000	735.100	-
Crnogorska komercijalna banka A.D., Podgorica	3,100.000	2,278.810	-
Crnogorska komercijalna banka A.D., Podgorica	-	282.925	116.730
Elektroprivreda Crne Gore A.D., Nikšić	-	134.807	-
		<u>3,431.642</u>	576.905
Minus: Ispravka vrijednosti		<u>(134.807)</u>	<u>(261.104)</u>
		3,296.835	315.801
Tekuće dospjeće dugoročnih potraživanja (napomena 8)		77.792	-
		<u>3,374.627</u>	<u>315.801</u>

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembra 2004. i 2003. godine
11. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (Nastavak)

Kratkoročni finansijski plasmani kod Crnogorske komercijalne banke A.D., Podgorica predstavljaju kratkoročno oročene depozite na period od 35 do 365 dana, sa kamatnom stopom od 4,5% do 6% na godišnjem nivou.

Kratkoročni finansijski plasman kod Atlasmont banke A.D., Podgorica predstavlja kratkoročno oročen depozit na period od 90 dana, sa kamatnom stopom od 3,5% na godišnjem nivou.

12. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI

	(Iznosi u EUR)	
	31. decembra 2004.	31. decembra 2003.
Devizni računi	116.918	350.703
Žiro računi u EUR	1.547.935	522.423
Devizna i blagajna u EUR	23.223	19.521
Ostala novčana sredstva i računi	119.916	55.452
	<u>1.807.992</u>	<u>948.099</u>
Izdvojena novčana sredstva kod Zajednice IPTT (napomena 3.14.)	389.930	-
	<u>2.197.922</u>	<u>948.099</u>

13. OBRAČUNATI A NENAPLAĆENI PRIHODI

	(Iznosi u EUR)	
	2004.	31. decembra 2003.
Procjena potraživanja po osnovu međunarodnih dolaznih poziva (napomena 3.1.2.)	2.283.028	2.156.975
Obračunati prihodi od odlaznih domaćih i međunarodnih poziva za period od dana posljednjeg fakturisanja do dana bilansa stanja	-	302.558
Ostali obračunati a nenaplaćeni prihodi	29.834	-
	<u>2.312.862</u>	<u>2.459.533</u>
Minus: Ispravka vrijednosti	(142.730)	-
	<u>2.170.132</u>	<u>2.459.533</u>

14. PROMJENE NA ISPRAVCI VRIJEDNOSTI POTRAŽIVANJA

	(Iznosi u EUR)			
	Potraživanja iz poslovnih odnosa (napomena 10)	Kratkoročni finansijski plasmani (napomena 11)	Obračunati a nenaplaćeni prihodi (napomena 13)	Ukupno
Početno stanje	(7.373.390)	(261.104)	-	(7.634.494)
Ispravka vrijednosti za prethodno otkopisana potraživanja	-	(511.292)	-	(511.292)
Napлата u toku godine (napomena 23)	1.084.288	637.589	-	1.721.877
Nova ispravka u toku godine (napomena 26)	(2.728.595)	-	(142.730)	(2.871.325)
	<u>(9.017.697)</u>	<u>(134.807)</u>	<u>(142.730)</u>	<u>(9.295.234)</u>

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembra 2004. i 2003. godine

15. KAPITAL**Aksijski kapital**

	(Iznosi u EUR)					
	31. decembra 2004.			31. decembra 2003.		
	Broj akcija	%	Vrijednost	Broj akcija	%	Vrijednost
Upisane i uplaćene akcije						
Vlada Republike Crne Gore	23,953.548	50,67	71,443.852	12,083.443	51,12	72,078.946
Zavod za zapošljavanje	213.080	0,45	635.532	-	0,00	-
Privatizacioni fondovi:						
- "HLT"	2,992.932	6,33	8,926.719	1,496.466	6,33	8,926.569
- "EUROFOND"	1,580.588	3,34	4,714.262	790.414	3,35	4,715.077
- "ATLAS MONI"	1,558.451	3,30	4,648.236	775.489	3,28	4,625.869
- "TREND"	1,345.951	2,85	4,014.433	638.866	2,70	3,810.900
- "MONETA"	1,159.836	2,45	3,459.327	576.542	2,44	3,139.131
- "MIG"	876.651	1,85	2,614.699	359.723	1,52	2,145.784
	<u>9.514.409</u>	<u>20,12</u>	<u>28,377.676</u>	<u>4,637.530</u>	<u>19,62</u>	<u>27,663.330</u>
Ostala pravna lica	1,029.471	2,18	3,070.500	49.082	0,21	292.779
Fizička lica	<u>12,563.432</u>	<u>26,58</u>	<u>37,468.834</u>	<u>6,866.915</u>	<u>29,05</u>	<u>40,961.339</u>
	<u>47,273.940</u>	<u>100,00</u>	<u>140,996.394</u>	<u>23,636.970</u>	<u>100,00</u>	<u>140,996.394</u>

Nominalna vrijednost jedne akcije sa stanjem na dan 31. decembra 2004. godine iznosi EUR 2,9826 (31. decembra 2003. godine EUR 5,9651).

Akcije Telekomna Crne Gore se kotiraju na NEX Montenegro berzi akcija u Republici Crnoj Gori. Tržišna vrijednost jedne akcije sa stanjem na dan 31. decembra 2004. godine iznosi EUR 2,0031 (31. decembra 2003. godine EUR 0,8600).

Na dan 31. decembra 2004. godine aksijski kapital fizičkih lica iskazan u iznosu EUR 37,468.834 uključuje 67.162 upisane a neuplaćene akcije fizičkih lica ukupne vrijednosti EUR 200.317 (31. decembra 2003. godine aksijski kapital fizičkih lica uključuje 37.472 upisane a neuplaćene akcije fizičkih lica ukupne vrijednosti EUR 223.524).

Na osnovu Odluke Skupštine akcionara Društva o smanjenju akcijskog kapitala od 26. decembra 2003. godine poništeno je 10,367.310 običnih akcija, ukupne nominalne vrijednosti EUR 61,842.037. Navedeno smanjenje akcijskog kapitala odnosi se na pokriće akumuliranog gubitka u iznosu od EUR 4,892.039 i na isknjižavanje efekata ranije izvršene procjene vrijednosti osnovnih sredstava sa stanjem na dan 31. decembra 2000. godine u iznosu od EUR 56,949.998 Odlukom o smanjenju akcijskog kapitala Društva nisu promijenjeni postojeći relativni odnosi između akcionara, niti ranije stežena prava akcionara.

Skupština akcionara Društva je na II vanrednoj sjednici održanoj 5. marta 2004. godine donijela Odluku o emisiji po osnovu usitnjavanja akcija Društva. Navedenom Odlukom izvršeno je poništavanje 23,636.970 običnih akcija sa stanjem na dan 31. decembra 2003. godine. Novom emisijom akcija izvršeno je usitnjavanje, tako da se ukupan kapital Društva podijelio na 47,273.940 običnih akcija, pri čemu se nisu promijenili ranije utvrđeni relativni odnosi između akcionara, niti ranije stežena prava akcionara.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembra 2004. i 2003. godine

16. DUGOROČNE OBAVEZE

	<u>Kamatna stopa</u>	<u>Inicijalni iznos</u>	<u>2004.</u>	<u>(Iznosi u EUR) 31. decembra 2003.</u>
Dugoročni krediti u zemlji				
- HVB Banka A.D., Beograd	šestomjesečni EURIBOR + 4,75% godišnje	3.200.000	2.800.000	3.200.000
- Montenegrobanka A.D., Podgorica	šestomjesečni EURIBOR + 3,5% godišnje	1.300.000	935.113	-
		4.500.000	3.735.113	3.200.000
Dugoročni krediti u inostranstvu				
- Ericsson Nikola Tesla, Zagreb	6,10% godišnje	10.181.470	3.532.597	5.610.249
- Slovenska izvozna družba d.d., Ljubljana	EURIBOR +1,85% godišnje	747.707 USD	448.624	598.166
- Telekom Italija, Projekat "Bar- Krk"	2% godišnje	1.962.050	365.118	397.154
			4.346.339	6.605.569
Ostale dugoročne obaveze u zemlji				
Finansiranje Pošte Crne Gore d.o.o., Podgorica			-	267.414
Ukupno dugoročne obaveze			8.081.452	10.072.983
Minus: Tekuće dospjele dugoročnih obaveza			(5.372.650)	(4.336.421)
			2.708.802	5.736.562

Dospjele dugoročnih obaveza prikazano je u narednoj tabeli:

	<u>2004.</u>	<u>(Iznosi u EUR) 31. decembra 2003.</u>
- do jedne godine	5.372.650	4.336.421
- od jedne do dvije godine	2.304.229	4.417.948
- od dvije do tri godine	404.573	1.169.072
- od tri do četiri godine	-	149.542
	8.081.452	10.072.983

Dugoročni kredit iskazan na dan 31. decembra 2004. godine u iznosu od EUR 2.800.000 odnosi se na kredit odobren od strane HVB Banke A.D., Beograd za izmirenje obaveza po osnovu Ugovora o izgradnji MIPNET mreže (Montenegrin IP service network) zaključenog između Društva i MDS informatički inženjering, Beograd. Otplata kredita se vrši u četiri polugodišnje rate, počevši od oktobra 2004. godine.

Dugoročni kredit iskazan na dan 31. decembra 2004. godine u iznosu od EUR 935.113 odnosi se na kredit odobren od strane Montenegrobanke A.D., Podgorica za finansiranje projekta uvođenja novog biling sistema odnosno nabavku hardvera, softwera, licence i implementacije biling sistema od dobavljača u inostranstvu ComArch S.A., Krakow. Otplata kredita se vrši u jednakim tromjesečnim glavnničnim ratama i mjesečnim kamatama.

Obaveze po osnovu dugoročnih robnih kredita iskazanih na dan 31. decembra 2004. godine u iznosu od EUR 3.532.597 odnose se na vrijednost isporučene telekomunikacione opreme od inostranog dobavljača "Ericsson Nikola Tesla", Zagreb. Otplate kredita i dospjelih kamata vrše se u deset tromjesečnih rata.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembra 2004. i 2003. godine

16. DUGOROČNE OBAVEZE (Nastavak)

Dugoročni kredit od Slovenske izvozne družbe d.d., Ljubljana iskazan na dan 31. decembra 2004. godine u iznosu od EUR 448.624 odnosi se na kredit odobren za izmirenje obaveza prema inostranom dobavljaču Iskra Elektrosvetlo d.d., Kranj za nabavku telekomunikacione opreme. Otplata kredita i dospjelih kamata vrši se u deset jednakih polugodišnjih rata, počevši od maja 2003. godine.

Dugoročni kredit iskazan na dan 31. decembra 2004. godine u iznosu od EUR 365.118 odnosi se na obaveze po osnovu ugovora o izgradnji i održavanju podvodnog optičkog kabla od Krfa do Bara, koji je inicijalno bio zaključen između Hellenic Telecommunications Organization S.A. (OTE), Telekom Italija i Zajednice JPPT. Otplata kredita se vrši iz ostvarenih prihoda od međunarodnog saobraćaja i to putem kompenzacije potraživanja od Telekoma Italija. Navedeni kredit odobren je sa rokom dospjeća do 30. septembra 2003. godine i godišnjom kamatnom stopom 2%.

Ostale dugoročne obaveze prema Pošti Crne Gore d.o.o., Podgorica ("Pošta") iskazane na dan 31. decembra 2003. godine u iznosu od EUR 267.414 odnose se na preuzete obaveze Društva prema Pošti nastale razdvajanjem JP PTT Crne Gore na osnovu Ugovora o međusobnim odnosima preduzeća koja su nastala statusnom promjenom - podjelom JP PTT Crne Gore. Navedene preuzete obaveze inicijalno su iznosile EUR 6,288.890 (DEM 12,300.000) sa ugovorenim dinamikom isplate u periodu od 1999. do 2003. godine. Društvo je sa stanjem na dan 31. decembra 2004. godine u potpunosti izmirilo obaveze prema Pošti.

17. REZERVISANJA

	(Iznosi u EUR)	
	2004.	31. decembra 2003.
Beneficije zaposlenima		
- Jubilarne nagrade	762.879	724.745
- Otpremnine i prijevremeni odlazak u penziju	317.319	303.978
	<u>1,080.198</u>	<u>1,028.723</u>
Rezervisanja za finansiranje Pošte	<u>1,075.288</u>	-
	<u>2,155.486</u>	<u>1,028.723</u>

a) Beneficije zaposlenima

Rezervisanja za beneficije zaposlenima izvršena su na osnovu sadašnje vrijednosti očekivanih budućih isplata zaposlenima po osnovu jubilarnih nagrada i otpremnina za odlazak u penziju nakon ispunjavanja uslova.

Sadašnja vrijednost očekivanih budućih isplata za jubilarne nagrade i otpremnine utvrđena je od strane nezavisnog ovlaštenog aktuara u skladu sa pravilima aktuarske matematike. Tehničke osnove korišćene za obračunavanje sadašnje vrijednosti očekivanih budućih isplata uključuju primjenu:

- a) komutativnih brojeva, izrađenih na osnovu izračunate vjerovatnoće doživljenja stanovništva Republike Crne Gore iz popisa 1980 - 1982. godine i
- b) godišnje kamatne stope od 9% za diskontovanje očekivanih budućih isplata zaposlenima.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembra 2004. i 2003. godine

17. REZERVISANJA (Nastavak)

a) Beneficije zaposlenima (nastavak)

Kretanje na rezervisanjima u toku perioda prikazano je u narednoj tabeli:

	(Iznosi u EUR)	
	31. decembra	
	2004.	2003.
Stanje na početku godine	1,028.723	-
Učefekat primjene MRS 19	-	1,028,723
Rezervisanja u toku godine (napomena 25)	75.929	597.219
Iskorišćeno u toku godine	(24.454)	(597.219)
Stanje na kraju godine	<u>1,080.198</u>	<u>1,028.723</u>

b) Rezervisanja za finansiranje Pošte

Na osnovu Aneksa Ugovora o međusobnim odnosima preduzeća koja su nastala statusom promjenom - podjelom JP PTT Crne Gore, novopreuzete obaveze Društva prema Pošti za period od 1. januara 2004. do 31. decembra 2007. godine iznose EUR 4,800.000. Anexom Ugovora se precizira da Odbor direktora Društva zadržava pravo, da nakon 31. decembra 2005. godine preispita mogućnost daljeg obezbjeđenja i uplate sredstava za finansiranje Pošte. U skladu sa navedenim, obaveze Društva prema Pošti za period od 1. januara 2004. do 31. decembra 2005. godine iskazane su po sadašnjoj vrijednosti očekivanih budućih isplata koje sa stanjem na dan 31. decembra 2004. godine iznose EUR 1,075,288. U skladu sa odlukom rukovodstva Društva, osnov za obračun sadašnje vrijednosti očekivanih budućih isplata predstavlja primjena godišnje kamatne stope od 9%.

Preuzete obaveze prema Pošti u periodu od 1. januara 2006. do 31. decembra 2007. godine prikazane su u napomeni 32.

Kretanje na rezervisanjima u toku godine prikazano je u narednoj tabeli:

	(Iznosi u EUR)	
	31. decembra	
	2004.	2003.
Stanje na početku godine	-	-
Rezervisanja u toku godine	2,252.302	-
Isplaćeno u toku godine	(1,170.000)	-
Trošak kamate	12.986	-
Stanje na kraju godine	<u>1,075.288</u>	<u>-</u>

18. ODLOŽENI POREZI

a) Odložene poreske obaveze

	(Iznosi u EUR)	
	31. decembra	
	2004.	2003.
Stanje na početku godine	1,663.039	2,607.226
Obračunati odloženi porez u toku godine	(124.959)	(944.187)
Stanje na kraju godine	<u>1,538.080</u>	<u>1,663.039</u>

Odložene poreske obaveze se odnose na privremene razlike između osnovice po kojoj se osnovna sredstva i nematerijalna ulaganja priznaju u poreskom bilansu i iznosa po kojima su ta sredstva iskazana u finansijskim izvještajima Društva.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembra 2004. i 2003. godine
18. ODLOŽENI POREZI (Nastavak)**b) Porez na dobit**

	(Iznosi u EUR)	
	2004.	2003.
Obračunati tekući porez u toku godine	36.167	1,054.308
Obračunati odloženi porez u toku godine	<u>(124.959)</u>	<u>(944.187)</u>
Stanja na kraju godine	<u>(88.792)</u>	<u>110.121</u>

c) Usaglašavanje pretpostavljenog poreza na dobit po finansijskim izvještajima Društva i poreskom bilansu

Usaglašavanje pretpostavljenog poreza na dobit po finansijskim izvještajima i poreza na dobit po poreskom bilansu prikazano je u sljedećoj tabeli:

	(Iznosi u EUR)	
	2004.	2003.
Dobit u bilansu uspjeha prije oporezivanja	9,571.207	18,113.583
Poreska stopa (15%, 20%)	1,909.241	3,617.717
Troškovi koji se ne priznaju	197.526	52.499
Korekcija prethodne godine	-	(2,607.226)
Ostala usaglašavanja	293.463	-
Effekat promjene poreske stope (9%)	(1,874.876)	-
Olakšice po osnovu investicija	(15.500)	(451.846)
Prihodi od dividendi	<u>(598.646)</u>	<u>(501.023)</u>
	<u>(88.792)</u>	<u>110.121</u>

19. KRATKOROČNE OBAVEZE IZ POSLOVANJA

	(Iznosi u EUR)	
	2004.	31. decembra 2003.
Obaveze prema dobavljačima u zemlji po osnovu:		
- interkonekcije	1,210.858	3,014.770
- telekomunikacionih usluga - međunarodni saobraćaj	674.506	569.314
- Agencija za telekomunikacije Republike Crne Gore	1,692.900	1,560.134
- zakupa globalnog pristupa internetu	162.229	-
- ostalih obaveza	<u>1,214.417</u>	<u>1,504.243</u>
	4,954.910	6,648.461
Obaveze prema dobavljačima u inostranstvu	483.698	572.576
Obaveze prema povezanim licima (napomena 30 v))	503.244	954.636
Obaveze iz specifičnih poslova odnose se na:		
- Agenciju za radio-difuziju, Podgorica (napomena 3.1.1. c))	2,580.935	-
- RTV Crne Gore (napomena 3.1.1. c))	466.027	1,279.736
- Republički Fond penzijskog i invalidskog osiguranja	73.332	938.024
	<u>3,120.294</u>	<u>2,217.760</u>
Ostale kratkoročne obaveze	<u>110.772</u>	<u>206.628</u>
	<u>9,172,918</u>	<u>10,600,061</u>

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembra 2004. i 2003. godine

19. KRATKOROČNE OBAVEZE IZ POSLOVANJA (Nastavak)

Obaveze prema Agenciji za telekomunikacije Republike Crne Gore sa stanjem na dan 31. decembra 2004. godine u iznosu od EUR 1,692.900 odnose se na:

- obaveze po osnovu dobijene licence za obavljanje javnih fiksnih telekomunikacionih usluga u iznosu od EUR 192.900 koja obezbjeđuje Društvu pravo da instalira, održava i koristi u poslovanju javne centrale za fiksnu telefonsku mrežu. U skladu sa navedenim, Društvo je u obavezi da plaća iznos od 1% od godišnjih prihoda po osnovu dobijene licence.
- obaveze po osnovu dobijene posebne telekomunikacione licence za obavljanje međunarodnog saobraćaja za svaku godinu perioda važenja telekomunikacione licence u iznosu od EUR 1,500.000 (napomena 5). Društvo je nakon datuma bilansa stanja u potpunosti izmirilo navedenu obavezu.

U skladu sa Ugovorom o naplati radio-difuzne pretplate u Republici Crnoj Gori, Društvo je u obavezi da od 1. januara 2004. godine u ime i za račun Agencije za radio-difuziju, vrši fakturisanje i naplatu radio-difuzne pretplate u Republici Crnoj Gori. Osnovica za obračun radio-difuzne pretplate koja pripada Agenciji za radio-difuziju je broj naplaćenih telefonskih računa, u okviru kojih je naplaćena radio-difuzna pretplata, za mjesec za koji se vrši obračun (napomena 3.1.1. c)).

Obaveza po osnovu radio-difuzne pretplate iskazana na dan 31. decembra 2004. godine u iznosu EUR 2,580.935 odnosi se na obavezu prema Agenciji za radio-difuziju po osnovu naplaćene pretplate uključene u telefonske račune u iznosu EUR 820.052, dok se ostatak obaveze od EUR 1,760.883 odnosi na obračunate obaveze po osnovu nenaplaćene pretplate.

Obaveze prema Republičkom Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja odnose se na preostale obaveze po osnovu Rješenja Vlade Republike Crne Gore, po kome je tadašnji JP PTT Crne Gore bio u obavezi da mjesečno uplaćuje dio prihoda ostvarenih povećanjem cijena usluga Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja, odnosno 11,11% mjesečnih prihoda. Vlada Republike Crne Gore je na sjednici održanoj 22. juna 2000. godine dala saglasnost na Odluku o stavljanju van snage Odluke u usmjeravanju sredstava stvorenih povećanjem cijena PTT usluga koju je donio Upravni odbor Telekoma Crne Gore. Odluka je stupila na snagu 1. jula 2000. godine.

20. OBAVEZE ZA POREZE

	(Iznosi u EUR)	
	2004.	31. decembra 2003.
Obaveze po osnovu poreza na dividendu	385.461	573.083
Obaveze za porez na dodatu vrijednost	443.227	-
Obaveze za porez na dobit pravnih lica	-	820.819
Obaveze za porez po odbitku na isplate izvršene po osnovu kamata isplaćenih nerezidentnim pravnim licima	50.164	-
Obaveze za porez na zarade	54.706	-
Obaveze za doprinose na zarade	300.459	-
Ostale obaveze za poreze	37.140	11.634
	<u>1,271.157</u>	<u>1,405.536</u>

Izdavač Institut računovođa i revizora Crne Gore - na osnovu ovlaštenja datog Zakonom o računovodstvu i reviziji član 17 i 18

Matični broj: 02289377 Sifra djelatnosti: 64200
 NAZIV PRIVREDNOG DRUŠTVA: Menekom Cybik Tope Ad
 SJEDIŠTE PRIVREDNOG DRUŠTVA: Plodgropuža

BILANS USPJEHA-BU(PD)
 u periodu od 01. I do 31. XII 2004 god.

Red.br.	Pozicija	Napomena *	Tekuća godina	Prethodna godina
1	Prihod		66.619.844	40.656.209
2	Ostali poslovni dobitci		2.587.884	1.406.084
3	Izvršen i kapitalizovan rad od strane preduzeća za poslovne svrhe			
4	Promjene na zalihama gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje			
5	Utrošene sirovine u toku perioda (Za trgovačka preduzeća kupljena roba i potrošni mat. u toku per.)		(18.614.321)	(17.997.815)
6	Troškovi zaposlenih		(17.023.780)	(18.735.110)
7	Amortizacija		(7.221.499)	(6.237.322)
8	Ostali poslovni rashodi		(18.830.825)	(12.540.724)
	Profit od poslovnih aktivnosti		7.454.249	16.550.867
9	Neto finansijski trošak		2.113.958	1.562.716
10	Debitak od pridruženih preduzeća			
11	Porez na dobitak		88.792	(110.121)
	Profit poslije oporezivanja		9.659.999	18.003.462
12	Manjinski interesi			
	Neto profit od poslovnih aktivnosti		9.659.999	18.003.462
13	Vanredne stavke			
	Neto profit/gubitak za obračunski period		9.659.999	18.003.462

Obrazac propisan na osnovu člana 17 i 18 Zakona o računovodstvu i reviziji (Sl.list RCG br.6/02) i članom 22 IV Direktive EU (br.78/650/EEC)

*Napomenama uz finansijske iskaze daje se opis primijenjenih računovodstvenih politika i analitičko pojašnjenje materijalno značajnih bilansnih pozicija

U Plodgropuži
 dana 31. XII 2005 g.

Lice odgovorno
 za sastavljanje bilansa
Vloškarić



Rukovodilac privrednog društva

[Handwritten signature]

Pečat CRPS-Privredni sud

Kontrolu izvršili
1. _____
2. _____

Pečat DIP- Podgorica



Matični broj: 02289377 Sifra djelatnosti: 642.00
 NAZIV PRIVREDNOG DRUŠTVA: Finetom opće d.o.o. Nogojpuša
 SJEDIŠTE PRIVREDNOG DRUŠTVA: Nogojpuša

BILANS STANJA - BS(PD)
 NA DAN 31. XII 2004 (GOD).

Red.br.	pozicija	Napome- na *	Tekuća godina	Prethodna godina
AKTIVA				
	Stalna imovina		135.462.111	130.674.394
1	Neplaćeni upisani kapital			
2	Nematerijalna imovina		10.305.626	7.661.129
3	Materijalna imovina		95.520.426	93.868.825
4	Dugoročna potraživanja		5.962.502	2.500.000
5	Dugoročni finansijski plasmani		23.075.537	26.644.448
6	Odloženi porezi			
	Obrtna imovina		27.211.401	27.906.327
7	Zalihe		7.815.903	819.683
8	Potraživanja od kupaca		14.652.815	23.051.882
9	Kratkoročni finansijski plasmani		3.374.627	315.801
10	Gotovina i gotovinski ekvivalenti		2.197.922	948.049
11	Unaprijed plaćeni troškovi			39.387
12	Obračunati a neplaćeni prihodi		2.170.132	2.265.533
13	Ostala obrtna imovina			271.990
	Ukupna aktiva		162.673.512	158.580.721
PASIVA				
	Kapital i rezerve		139.238.253	132.813.479
14	Upisani kapital		140.996.394	140.996.394
15	Emisiona premija			
16	Revalorizaciona rezerva		9.321.335	10.190.768
17	Ostale rezerve		1.045.427	1.295.427
18	Neraspoređeni dobitak/gubitak		(12.374.953)	(12.669.110)
	Dugoročne obaveze		6.402.368	8.428.324
19	Dugoročne obaveze		2.708.802	5.736.362
20	Odloženi porezi		1.538.080	1.663.039
21	Ostale dugoročne obaveze		2.155.486	1.028.923
22	Odkruženi prihodi			
	Kratkoročne obaveze		17.032.891	14.333.918
23	Kratkoročne obaveze iz poslovanja		9.132.918	10.600.061
24	Kratkoročne finansijske obaveze		5.372.650	4.336.421
25	Obaveze za poreze		1.279.157	1.405.536
26	Obračunate obaveze		1.248.106	991.900
	Ukupna pasiva		162.673.512	158.580.721

Obrazac propisan na osnovu člana 17 i 18 Zakona o računovodstvu i reviziji (Sl. list RCG br. 6/02) i članom 22 IV Direktive EU (br. 78/660/EEC)

*Napomenama uz finansijske iskaze daje se opis primijenjenih računovodstvenih politika i analitičko pojašnjenje materijalno značajnih bilansnih pozicija

U Podgoricu
dana 30. IV 2005 g.

Lice odgovorno
za sastavljanje bilansa

M. PASKOVIC



računovodilac privrednog društva.

Pečat CRPS-Privredni sud

Kontrolu izvršili:
1. _____
2. _____

Pečat DJP- Podgorica

--



Matični broj 02289377 Šifra djelatnosti 64200
 NAZIV PRIVREDNOG DRUŠTVA Trakom
 SJEDIŠTE PRIVREDNOG DRUŠTVA _____

Bilans novčanih tokova-BNT(PD)

u periodu od 01.1 do 31.12 2004 god.

Pozicija	Napomena*	Tekuća godina	Prethodna godina
Gotovinski tokovi iz operativnih aktivnosti			
Gotovinska primanja od poslovne aktivnosti		23.299.338	22.190.663
Gotovinske isplate dobavljačima i zaposlenima		(149.619.153)	(155.064.321)
Gotovina generisana iz poslovnih aktivnosti		24.250.143	17.126.336
Odlivi gotovine na ime plaćene kamate		(690.922)	(639.349)
Odlivi gotovine na ime plaćenog poreza na dobit <i>u gubugovinu</i>		(1.573.828)	
Gotovinski tok prije vanredne pozicije		21.985.323	16.486.787
Odlivi gotovine na ime vanrednih troškova (minus porez)			
Neto gotovina iz operativnih aktivnosti		21.985.323	16.486.787
Gotovinski tokovi iz aktivnosti investiranja			
Prilivi od prodaje postrojenja i opreme		294.932	32.420
Prilivi od prodaje investicija		905.017	3.421.004
Prilivi od primljene kamate		315.996	240.286
Prilivi od primljenih dividendi		4.686.168	1.196.366
Odliv po osnovu kupovine imovine, postrojenja i opreme		(110.168.071)	(15.131.530)
Odliv po osnovu kupovine imovine u svrhu investiranja		(2.596.903)	(1.932.818)
Odlivi po osnovu ostalih investiranja		(1.250.000)	(130.000)
Troškovi razvoja		(3.572.266)	(1.498.305)
Neto gotovina iz aktivnosti investiranja		(11,885.130)	(12.802.607)
Gotovinski tokovi iz aktivnost. finansiranja			
		2.500.000	
Priliv od emitovanja akcijskog kapitala		1.000.000	
Prilivi od dugoročnog uzajmljivanja		1.074.335	3.200.000
Odlivi na ime ponovne kupovine sopstvenih akcija		(1.267.230)	
Odliv po osnovu povraćaja pozajmljenih sredstava		(5.856.863)	(1.584.906)
Odliv po osnovu obaveza za finansijski lizing		(1.437.414)	(1.295.687)
Odlivi po osnovu troškova transakcija		(1.407.436)	(301.033)
Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi		(4.728.071)	(3.505.812)
Neto gotovina od aktivnosti finansiranja		(9.122.689)	(3.987.438)
Neto povećanje gotovine i gotovinskih ekvivalenata		977.504	(308.258)
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na početku perioda		948.099	1.251.357
Efekti kursnih razlika na kraju perioda		(117.611)	
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na kraju perioda		1.807.992	948.099

Obrazac propisan na osnovu člana 1 / i 18 Zakona o računovodstvu i reviziji (Sl. list RCG br. 6/02) i članom 22 IV Direktive EU (br 78/660/EEC)

*Napomenama uz finansijske iskaze daje se opis primijenjenih računovodstvenih politike i analitičko pojašnjavaње materijalno značajnih bilansnih pozicija

U Podgorici
dana 31. 12. 2005 g.

Lice odgovorno
za sastavljanje bilansa

Moskovic



Rukovodilac privrednog društva,

[Signature]

Pečat CRPS-Privrdni sud

Kontrolu izvršili
1. _____
2. _____

Pečat DJP- Podgorica

Matični broj: 02289377

Sifra djelatnosti: 64200

NAZIV PRIVREDNOG DRUŠTVA: Tienecom d.o.o. Topa A.2 Jugoziplja
 SJEDIŠTE PRIVREDNOG DRUŠTVA: Jugoziplja

Iskaz o promjenama neto imovine (kapitala)-IPK(PD)
 za godinu završenu 31. decembra 2004

R br	Naziv pozicije	Aksijski kapital	Aksijska premija	Revaloriz. rezerva	Rezerve iz kursnih razlika	Kumul. neto dobitak	Ukupno
	Saldo 31. decembar 200<u>2</u>	202 838 431			2060 505	(1836 565)	203 062 371
	Promjene u recungvodstv. politici						
	Ponovo iskazani saldo 200 <u>2</u>	156 949 990		10 328 495		(40 079 930)	(86 721 445)
	Višak na revalorizaciji nekretnina, postrojenja i opreme	4892 039			(765 078)	5 657 117	
	Manjak na revalorizaciji investicija						
	Razlika pri valutnoj transakciji (kurs. razlike)						
	Neto dobiti ili gubici nepriz u bil.uspjeha						
	Neto dobit za period					18 003 462	18 003 462
	Dividende					(3 820 552)	(3 820 552)
	Emisija akcijsk. kapit.			(137 727)		137 727	
	Saldo 31. decembar 200<u>3</u>	140 996 399		10 190 768	1 295 427	(19 669 110)	132 813 484
	Manjak na revalorizaciji nekretnina					2 406 462	2 406 462
	Višak na revalorizaciji investicija			(269 784)		269 784	
	Razlika pri valutnoj transakciji (kurs. razlike)			(356 310)			(356 310)

u skladu sa

Neto dobit i gubici priz. u br. uspjeha				(243 289)			(243 289)
Dividende						(5042 088)	(5042 088)
Neto dobitak za period						9.659 999	9.659 999
Emisija akcijs. kapitala							
Saldo 31. decembar 2004	110.996 394		9.321 385	1.295 427	(12.344 953)		139.238 253

Obrazac urađen u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji (Sl.list RCO br.6/02) i MRS-1, parag. 86

U Podgorici
dana 21. III 2005 g.

Lice odgovorno
Za sastavljanje bilansa
Marković



Rukovodilac privrednog društva,

[Signature]

Pečat CRPS-Privredni sud

Kontrolu izvršiti

1. _____

2. _____

Pečat DJP - Podgorica

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembra 2004. i 2003. godine

21. OBRAČUNATE OBAVEZE

	(Iznosi u EUR)	
	31. decembra	
	2004.	2003.
Obaveze za dividende	96.909	38.051
Procjena obaveza po osnovu međunarodnih odlaznih poziva (napomena 3.1.2.)	500.748	465.460
Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja	121.708	133.037
Razgraničeni obračunati troškovi	46.664	33.600
Subvencije (napomena 6)	155.453	-
Razgraničeni prihodi učešća u kapitalu pridruženih društava (napomena 7)	220.788	-
Razgraničeni prihodi od zakupnina (napomena 30 vi))	73.896	-
Ostala pasivna vremenska razgraničenja	-	326.752
	<u>1,216.166</u>	<u>996.900</u>

22. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA

	(Iznosi u EUR)	
	2004.	
	2004.	2003.
Prihodi od telekomunikacionih usluga		
- Odlazni domaći i međunarodni pozivi	33,394.972	34,179.847
- Telekomunikaciona pretplata	6,230.005	5,973.496
- Mjesečna pretplata po osnovu radio i TV difuzije	-	1,537.834
	<u>39,624.977</u>	<u>41,691.177</u>
Ostali prihodi od telekomunikacionih usluga		
- Zakup i održavanje telefonskih kapaciteta – vodova	1,869.668	1,933.233
- Telegrami, telexi i ostale usluge	525.292	711.255
- Prihodi od uključivanja novih pretplatnika	491.122	572.503
- Prihodi od dodatnih telekomunikacionih usluga	125.228	140.212
	<u>3,011.310</u>	<u>3,357.203</u>
Prihodi od povezanih pravnih lica (napomena 30 i))	5,079.575	6,363.431
Prihodi od pridruženih privrednih društava	-	840.027
Prihodi od interkonekcije u zemlji	8,997.300	11,053.878
Prihodi po osnovu međunarodnih dolaznih poziva	9,031.729	6,931.859
Ostali prihodi	874.953	418.634
	<u>66,619.844</u>	<u>70,656.209</u>

23. OSTALI POSLOVNI DOBICI

	(Iznosi u EUR)	
	2004.	
	2004.	2003.
Dobici od prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja	184.891	32.420
Dobici od prodaje materijala, rezervnih dijelova, alata i inventara	-	57.342
Prihodi od zakupnina	10.417	4.848
Naplaćena sumnjiva i sporna potraživanja (napomena 14)		
- Zajednica IPTT	1,084.288	-
- ostala potraživanja	637.589	605.757
Prihodi po osnovu naplaćenih šteta	-	65.282
Viškevi	17.374	24.326
Prihodi od smanjenja obaveza	170.667	213.816
Prihodi po osnovu provizije za naplatu radio-difuzne pretplate	283.889	20.728
Ostali poslovni prihodi	198.766	381.565
	<u>2,587.881</u>	<u>1,406.084</u>

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembra 2004. i 2003. godine
24. POSLOVNI RASHODI OSNOVNE DJELATNOSTI

	(Iznosi u EUR)	
	2004.	2003.
Poslovni rashodi interkonekcije - povezana pravna lica (napomena 30 iii)	4,690.710	4.402.203
Rashodi interkonekcije u zemlji	9,205.102	8,330.590
Rashodi po osnovu međunarodnih odlaznih poziva	2,780.246	2,655.938
	<u>16,676.058</u>	<u>15,388.731</u>
Nabavna vrijednost prodane robe	247.871	356.498
Troškovi telekomunikacionog materijala, ostalog materijala i rezervnih dijelova	597.761	398.574
Troškovi električne energije	825.843	1,457.729
Troškovi goriva, mazuta i uglja	266.788	396.283
	<u>1,938.263</u>	<u>2,609.084</u>
	<u>18,614.321</u>	<u>17,997.815</u>

25. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI

	(Iznosi u EUR)	
	2004.	2003.
Troškovi neto zarada i naknada zarada	6,621.477	7,021.979
Troškovi poreza na zarade i naknade zarada	2,647.944	2,955.750
Troškovi doprinosa na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog	2,598.831	2,622.628
Troškovi doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	2,874.434	3,165.297
Otpremnine prilikom otpuštanja i raskida radnog odnosa, otpremnine za odlazak u penziju i jubilarne nagrade	278.694	609.285
Troškovi zimnice, regresa i ljetovanja zaposlenih	995.858	1,180.095
Ostala lična primanja po osnovu umanjenja stambenih kredita	99.432	-
Primanja članova Odbora direktora koji nisu u radnom odnosu	74.453	80.865
Rezervisanja za beneficije zaposlenih	75.929	-
Troškovi naknada	756.729	1,099.211
	<u>17,023.781</u>	<u>18,735.110</u>

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembra 2004. i 2003. godine

26. OSTALI POSLOVNI RASHODI

	(Iznosi u EUR)	
	2004.	2003.
Gubici po osnovu prodaje RDC-a	2,272.656	-
Rezervisanja za finansiranje Pošte Crne Gore d.o.o., Podgorica (napomena 17b)	2,232.502	-
Troškovi održavanja	1,629.480	1,949.585
Troškovi štampanja i distribucije telefenskih računa	1,397.910	1,495.047
Troškovi potencijalnih sumnjivih i spornih potraživanja (napomena 14)	2,871.325	786.781
Otpis potraživanja iz poslovnih odnosa	685.576	-
Troškovi telekomunikacione licenc	755.400	778.556
Troškovi sponzorstva	734.736	689.651
Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje osnovnih sredstava (napomena 6)	1,350.007	2,684.386
Obezvrijeđenje vrijednosti osnovnih sredstava (napomena 6)	121.858	-
Troškovi reklame, propagande i sajmova	268.086	424.486
Troškovi zakupa interneta	621.552	401.747
Troškovi usluga stručnih institucija	161.103	357.640
Troškovi zakupa vodova i ostali troškovi zakupa	328.734	309.116
Troškovi platnog prometa	413.090	301.033
Troškovi sudskih izvršenja, administrativne i sudske takse	777.531	265.451
Obezvrijeđenje vrijednosti zaliha	171.670	182.996
Otpis zaliha	100.547	60.026
Troškovi premija osiguranja	143.007	187.715
Troškovi ostalih poreza	184.445	166.717
Troškovi obuke i seminara za zaposlene	89.493	133.411
Troškovi smještaja, prevoza i dnevnica za službena putovanja	559.282	371.970
Troškovi usluga mobilne telefonije - povezana pravna lica (napomena 30 iii))	120.835	128.855
Troškovi reprezentacije	139.735	115.277
Doprinosi za Zajednicu JPIT	70.146	105.648
Troškovi ostalih doprinosa i komunalnih taksi	90.377	59.795
Troškovi transportnih i usluga špedicije	24.085	23.596
Ostali nematerijalni rashodi	575.907	561.294
	<u>18,890.875</u>	<u>12,540.779</u>

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembra 2004. i 2003. godine

27. FINANSIJSKI PRIHODI, NETO

	(Iznosi u EUR)	
	2004.	2003.
Finansijski prihodi		
Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica (napomena 30ii))		
- dividenda Monet d.o.o., Podgorica	2,539.221	2,508.029
- dividenda Internet Crna Gora d.o.o., Podgorica	249.263	-
	<u>2,788.484</u>	<u>2,508.029</u>
Prihodi od kamata	271.264	301.428
Pozitivne kursne razlike	398.272	101.389
Ostali finansijski prihodi		
- dividende drugih pravnih lica	89.654	22.084
- dividende drugih pravnih lica isplaćene u akcijama	140.093	-
	<u>229.747</u>	<u>22.084</u>
	<u>3,687.767</u>	<u>2,932.930</u>
Finansijski rashodi		
Rashodi kamata	(686.001)	(794.593)
Negativne kursne razlike	(885.924)	(524.419)
Ostali finansijski rashodi	(1.884)	(51.202)
	<u>(1,573.809)</u>	<u>(1,370.214)</u>
	<u>2,113.958</u>	<u>1,562.716</u>

28. ZARADA PO AKCIJI

	(Iznosi u EUR)	
	2004.	2003.
Neto dobit obračunskog perioda iz redovnog poslovanja	9,659.999	18,432.209
Gubitak obračunskog perioda iz prestanka poslovanja	-	(428.747)
Neto dobit obračunskog perioda	<u>9,659.999</u>	<u>18,003.462</u>
Prosječan ponderisan broj izdatih akcija	67,367.778	67,367.778
Osnovna zarada / (gubitak) po akciji		
- iz redovnog poslovanja	0,1434	0,2736
- iz prestanka poslovanja	-	(0,0064)
Osnovna zarada po akciji, neto	<u>0,1434</u>	<u>0,2672</u>

Obračun prosječnog ponderisanog broja izdatih akcija za 2004. i 2003. godinu uključuje smanjenje broja običnih akcija od 10,367.310, kao i usitnjavanje običnih akcija (dvije za jednu) izvršenu na osnovu Odluke Skupštine akcionara Društva od 5. marta 2004. godine (napomena 15)

Društvo nema potencijalnih razrijeđenih običnih akcija.

29. DIVIDENDA PO AKCIJI

Tokom 2004. godine, objavljene su i isplaćene dividende po osnovu raspodjele dobiti za 2003. godinu u iznosu od EUR 5,042.088 (2003. godine: EUR 3,820.552). Dividenda po akciji je iznosila EUR 0,1067 (2003. godine: EUR 0,1124).

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembra 2004. i 2003. godine

30. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA

i) Prodaja usluga

	(Iznosi u EUR)	
	2004.	2003.
<i>Monet d.o.o., Podgorica</i>		
- Interkonekcija	3,214.282	6,083.723
- Negogeografski kodovi	-	124.924
- Zakup telekomunikacionih vodova	559.313	83.451
- Telekomunikacione usluge	13.520	12.287
- Ostali prihodi	49.151	38.318
	<u>3,836.266</u>	<u>6,342.703</u>
<i>Montenegrocard d.o.o., Podgorica</i>		
- Telekomunikacione usluge	126.003	-
<i>Internet Crna Gora d.o.o., Podgorica</i>		
- Telekomunikacione usluge	10.170	-
- Zakup telekomunikacionih vodova	249.900	-
- Globalni pristup internetu	788.361	-
- ISDN pretplata PRA	68.875	-
	<u>1,117.306</u>	<u>-</u>
<i>Radio-difuzni centar d.o.o., Podgorica</i>		
- Provizija za fakturisanje radio-difuzne pretplate	-	20.728
	-	<u>20.728</u>
	<u>5,079.575</u>	<u>6,363.431</u>

U toku 2003. godine ukupni prihodi Društva ostvareni prodajom usluga Internetu Crna Gora d.o.o., Podgorica iznosili su EUR 670.696.

ii) Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica

	(Iznosi u EUR)	
	2004.	2003.
Dividenda Monet d.o.o., Podgorica	2,539.221	2,508.029
- Dividenda Internet Crna Gora d.o.o., Podgorica	249.263	-
	<u>2,788.484</u>	<u>2,508.029</u>

iii) Nabavka usluga

	(Iznosi u EUR)	
	2004.	2003.
<i>Monet d.o.o., Podgorica</i>		
- Interkonekcija	4,690.710	4,402.203
- Usluge mobilne telefonije	120.835	128.855
- Ostali rashodi	6.082	98.816
	<u>4,817.627</u>	<u>4,629.874</u>
<i>Internet Crna Gora d.o.o., Podgorica</i>		
- Zakupi (interneta i linka)	9.356	-
- Ostalo	2.200	-
	<u>11.556</u>	<u>-</u>
	<u>4,829.183</u>	<u>4,629.874</u>

U toku 2003. godine ukupna nabavka usluga Društva od Interneta Crna Gora d.o.o., Podgorica izvršena je u iznosu EUR 29.662.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembra 2004. i 2003. godine

30. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA (Nastavak)

iv) Salda potraživanja

	(Iznosi u EUR)	
	2004.	31. decembra 2003.
<i>Monet d.o.o., Podgorica</i>		
- Interkonekcija	521.610	2,566.542
- Telekomunikacione usluge	790	118.634
- Učešće u dobiti – dividenda	-	1,308.030
- Ostala potraživanja	11.141	-
	<u>533.541</u>	<u>4,493.206</u>
<i>Montenegrocard d.o.o., Podgorica</i>		
- Telekomunikacione usluge	55.269	40.270
- Učešće u dobiti - dividenda	5.953	5.953
	<u>61.222</u>	<u>46.223</u>
<i>Internet Crna Gora d.o.o., Podgorica</i>		
- Telekomunikacione usluge	834	-
- Ostala potraživanja (preliveni saobraćaj)	7.248	-
	<u>8.082</u>	<u>-</u>
<i>Radio-difuzni centar d.o.o., Podgorica</i>		
- Provizija za fakturisanje radio-difuzne pretplate	-	24.252
	<u>-</u>	<u>24.252</u>
	<u>602.845</u>	<u>4,563.681</u>

v) Salda obaveza

	(Iznosi u EUR)	
	2004.	31. decembra 2003.
<i>Monet d.o.o., Podgorica</i>		
- Interkonekcija	341.770	400.051
- Povraćaj dijela dividendi za 2001. godinu	-	401.408
- Usluge mobilne telefonije	13.524	13.790
- Obaveze po osnovu zajedničkog ulaganja	147.950	-
	<u>503.244</u>	<u>815.249</u>
<i>Radio-difuzni centar d.o.o., Podgorica</i>		
- Pretplata za radio i TV difuziju	-	139.387
	<u>-</u>	<u>139.387</u>
	<u>503.244</u>	<u>954.636</u>

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
 31. decembra 2004. i 2003. godine

30. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA (Nastavak)

vi) Obračunate obaveze i razgraničeni prihodi

	(Iznosi u EUR)	
	2004.	31. decembra 2003.
<i>Monet d.o.o., Podgorica</i>		
– Zakup poslovnog prostora	67.622	-
	<u>67.622</u>	<u>-</u>
<i>Internet Crna Gora d.o.o., Podgorica</i>		
– Zakup poslovnog prostora	6.274	-
	<u>6.274</u>	<u>-</u>
	<u>73.896</u>	<u>-</u>

31. NEMONETARNE TRANSAKCIJE

Bilansi tokova gotovine za 2004. i 2003. godinu korigovani su za povećanje osnovnih sredstava finansiranih odobrenim dugoročnim robnim kreditima i sredstvima po osnovu subvencija Vlade Republike Crne Gore, kao i za zatvaranje potraživanja od Vlade Republike Crne Gore sa obavezama po osnovu poreza. Nemonetarne transakcije prikazane su u sljedećoj tabeli:

	(Iznosi u EUR)	
	2004.	2003.
Osnovna sredstva		
– Osnovna sredstva	(850.872)	(7.281.368)
– Prenos na RDC	-	5.570.648
Dugoročni finansijski plasman		
– Prenos na RDC	-	(5.570.648)
Potraživanja od Vlade RCG	1.352.583	4.037.231
Dugoročne obaveze	695.419	7.281.368
Razgraničeni prihodi - subvencije	155.453	
Kratkoročne obaveze za poreze		
– Obaveze za porez na promet	-	(1.901.102)
– Obaveze za porez na dodatu vrijednost	(571.356)	(1.865.472)
– Obaveze za akontaciju poreza na dobit	(376.503)	-
– Obaveze za porez na isplaćenu dividendu	(404.719)	-
– Obaveze po osnovu zateznih kamata na neizmirene poreske obaveze	-	(270.657)
	<u>-</u>	<u>-</u>

32. POTENCIJALNE I PREUZETE OBAVEZE

a) Pošta Crne Gore d.o.o., Podgorica

Na osnovu Aneksa Ugovora o međueobnim odnosima preduzeća koja su nastala statusnom promjenom - podjelom JP PTT Crne Gore, preuzete obaveze Društva prema Pošti Crne Gore d.o.o., Podgorica ("Pošta") za period od 1. januara 2006. do 31. decembra 2007. godine iznose EUR 2.400.000.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembra 2004. i 2003. godine

32. POTENCIJALNE I PREUZETE OBAVEZE (Nastavak)

a) Pošta Crne Gore d.o.o., Podgorica (nastavak)

Rok dospijuća preuzetih obaveza Društva je prikazan u narednoj tabeli:

	(Iznosi u EUR) 31. decembra 2004.
2006. godina	1.200.000
2007. godina	1.200.000
	<u>2.400.000</u>

Aneksom Ugovora o međusobnim odnosima preduzeća koja su nastala statusnom promjenom - podjelom JP PTT Crne Gore, Odbor direktora Društva nakon 31. decembra 2005. godine zadržava pravo da preispita mogućnost daljeg obezbjeđenja i uplate sredstava za finansiranje Pošte.

Ukoliko Pošta u vremenu trajanja Aneksa Ugovora ostvari u svom poslovanju neto dobit, za taj iznos se Telekom Crne Gore oslobađa plaćanja gore prikazane preuzete obaveze.

Raskidni uslov navedenog Aneksa Ugovora predstavlja privatizacija Pošte, kao i promjena u vlasničkoj strukturi koja bi imala kao rezultat vlasničku strukturu u kojoj Vlada Republike Crne Gore nije većinski vlasnik Pošte.

b) Potencijalne obaveze po osnovu poreza i doprinosa na isplaćene otpremnine

U skladu sa odredbama Zakona o radu i na osnovu Odluke o racionalizaciji broja izvršilaca, Društvo je u 2003. i 2004. godini izvršilo isplate otpremnina po osnovu tehnološkog viška i po drugim osnovama.

Na ovako isplaćene otpremnine, a na osnovu pribavljenog mišljenja Ministarstva rada i socijalnog staranja Vlade Republike Crne Gore i Poreske uprave Vlade Republike Crne Gore, Društvo je izvršilo obračun poreza na dohodak fizičkih lica na iznose isplaćenih otpremnina iznad nivoa predviđenog Uredbom o određivanju iznosa prihoda na koje se ne plaća porez na dohodak fizičkih lica. (Sl. RCG br.43-02 i 69-02).

c) Ugovori sa višim rukovodstvom Društva

U novembru 2004. godine potpisani su Aneksi ugovora o zaradi, pravima, obavezama i odgovornostima višeg rukovodstva Društva, kao i ugovori o zaradi, pravima, obavezama i odgovornostima sa članovima višeg rukovodstva Društva sa kojima prethodno pomenute nije regulisano. Ovi ugovori regulišu pitanja neto zarada koje se kreću od 2 do 5 prosječnih neto zarada u Društvu uvećanih za 0,5-0,75% za svaku godinu rada, odnosno zakonsko uvećanje za staž.

Pored toga navedeni aneksi i ugovori regulišu pitanja u slučaju razrješenja ili raskida ugovora o zaradi, pravima, obavezama i odgovornostima višeg rukovodstva Društva, kao i isteka mandatnog perioda (uglavnom 5 godina). Aneksi i ugovori predviđaju jedno od dolje navedenih prava viših rukovodilaca Društva:

- ugovor o radu na neodređeno vrijeme (izuzev članova Odbora direktora koji nisu u radnom odnosu u Društvu);
- zaradu u narednih 6 mjeseci (izuzev članova Odbora direktora koji nisu u radnom odnosu u Društvu);
- otpremninu u iznosu od 12 mjesečnih zarada isplaćenih u mjesecu koji prethodi raskidu Ugovora.

U skladu sa gore navedenim, maksimalne potencijalne obaveze Društva po osnovu razrješenja ili raskida navedenih aneksa i ugovora, u zavisnosti da li bi se više rukovodstvo Društva opredijelilo za isplatu zarada ili otpremnina, iznosile bi oko EUR 280.000, odnosno EUR 400.000.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembra 2004. i 2003. godine

32. POTENCIJALNE I PREUZETE OBAVEZE (Nastavak)

d) Ostale potencijalne i preuzete obaveze

Ostale potencijalne i preuzete obaveze po ugovorima su sljedeće:

	(Iznosi u EUR)
	31. decembra
	2004.
Ugovorene obaveze po osnovu nabavke osnovnih sredstava	1,229.267
Finansiranje unapređenja kadrovske osnove Univerziteta Crne Gore	100.000
Ugovorene obaveze po osnovu sponzorstva KK Budućnost	450.000
	<hr/>
	1,779.267

Ugovorene obaveze po osnovu nabavke osnovnih sredstava u iznosu od EUR 1.229.267 se najvećim dijelom odnose na preuzete obaveze prema izvođaču radova Fin invest d.o.o., Podgorica.

33. SUDSKI SPOROVI

Društvo sa stanjem na dan 31. decembra 2004. godine, vodi sudske sporove u kojima se javlja kao tužilac i tuženi. Po procjeni rukovodstva, ukupna vrijednost sudskih sporova, bez procijenjenih efekata zatezних kamata, u kojima je Društvo tuženi iznosi EUR 244.600. Društvo nije izvršilo rezervisanja za eventualne obaveze po navedenim sporovima zbog toga što po procjeni rukovodstva Društva, iako nije sa sigurnošću moguće predvidjeti konačan ishod sporova, Društvo neće biti izloženo materijalno značajnim potencijalnim gubicima po ovom osnovu.

Ukupna vrijednost sudskih sporova sa stanjem na dan 31. decembra 2004. godine u kojima je Društvo tužilac iznosi EUR 5,896.032. Navedeni sudski sporovi vode se protiv pretplatnika, pravnih i fizičkih lica radi naplate potraživanja.

34. DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA STANJA

a) Dugoročna potraživanja od zaposlenih – stambeni krediti

Na osnovu Odluka Odbora direktora Društva početkom 2005. godine predviđeno je odobravanje 58 kredita zaposlenima u ukupnom iznosu EUR 1.359.300. Od ukupnog iznosa navedenih kredita, EUR 303.500 bi trebalo da bude isplaćeno višem rukovodstvu Društva. Do datuma izdavanja ovih finansijskih izvještaja nije bilo isplata navedenih kredita zaposlenima Društva.

b) Dugoročni finansijski plasmani namijenjeni prodaji

Sporazumom o prenosu prava akcionara EUTELSAT-a, Telekom Crne Gore je 1. februara 2005. godine prenio sva svoja prava u EUTELSAT-u Telekomu Srbija za naknadu u iznosu EUR 25.000.

c) Privatizacija Telekoma Crne Gore A.D., Podgorica

U skladu sa Planom privatizacije ("Sl. list RCG", br. 24/04), Vlada Republike Crne Gore je donijela Odluku o prodaji akcija Telekoma Crne Gore A.D. Podgorica i 19. oktobra 2004. godine raspisala Međunarodni javni tender za prodaju 51,1204% akcijskog kapitala Društva u vlasništvu Vlade Republike Crne Gore. Za kupovinu akcija prijavilo se pet kompanija od kojih su se četiri kvalifikovale za podnošenje ponuda.

Na osnovu Izvještaja Tenderske komisije od 14. januara 2005. godine, Savjet za privatizaciju je donio odluku o rangiranju ponuda, prema kojoj je za najpovoljnijeg ponuđača izabrana kompanija Matav – Mađarski Telekom. Prema tenderskoj proceduri, ponuđač sa najvećim brojem bodova je proglašen za Prvorangiranog ponuđača i sa njim su otvoreni pregovori o zaključenju Ugovora. Do datuma izdavanja ovih finansijskih izvještaja nisu okončani pregovori sa navedenim ponuđačem. Ukoliko ne dođe do zaključenja Ugovora sa Prvorangiranim ponuđačem, iz bilo kojih razloga, na pregovore se poziva prvi sljedeći ponuđač.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembra 2004. i 2003. godine**35. DEVIZNI KURSEVI**

Zvanični kursevi valuta koje su korišćene za preračun deviznih pozicija bilansa stanja u EUR na dan 31. decembra 2004. i 31. decembra 2003. godine bili su sljedeći:

	(Iznosi u EUR)	
	31. decembra	
	<u>2004.</u>	<u>2003.</u>
SDR	1,13778	1,18488
USD	0,7351	0,7996

TELEKOM CRNE GORE A.D., PODGORICA

**Konsolidovani finansijski izvještaji
za 2004. i 2003. godinu
i Izvještaj nezavisnog revizora**

SADRŽAJ

	Strana
Izveštaj nezavisnog revizora	1 - 2
Konsolidovani finansijski izvještaji:	
Konsolidovani bilansi stanja	3
Konsolidovani bilansi uspjeha	4
Konsolidovani izvještaji o promjenama na kapitalu	5
Konsolidovani izvještaji o tokovima gotovine	6
Napomene uz konsolidovane finansijske izvještaje	7 - 47

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Odboru direktora i akcionarima Telekomu Crne Gore A.D., Podgorica

Izvršili smo revizije konsolidovanih bilansa stanja Telekomu Crne Gore A.D., Podgorica (u daljem tekstu "Telekom" ili "Društvo") sa stanjem na dan 31. decembra 2004. i 2003. godine, kao i odgovarajućih konsolidovanih bilansa uspjeha, izvještaja o promjenama na kapitalu i bilansa tokova gotovine za navedene godine. Za ove konsolidovane finansijske izvještaje odgovorno je rukovodstvu Društva. Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o prikazanim konsolidovanim finansijskim izvještajima na osnovu obavljenih revizija.

Osim kao što je objašnjeno u narednom pasusu, revizije smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ti standardi nalažu da planiramo i izvršimo reviziju na način koji omogućava da se, u razložnoj mjeri, uvjerimo da konsolidovani finansijski izvještaji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja. Revizija uključuje ispitivanje dokaza, na bazi provjere uzoraka, kojima se potkrepljuju iznosi i informacije objelodanjene u konsolidovanim finansijskim izvještajima. Revizija takođe uključuje ocjenu primijenjenih računovodstvenih načela i vrednovanje značajnijih procjena koje je izvršilo rukovodstvo, kao i opštu prezentaciju konsolidovanih finansijskih izvještaja. Smatramo da revizije koje smo izvršili obezbjeđuju razumnu osnovu za izražavanje našeg mišljenja.

Kao što je objelodanjeno u napomeni 36c) uz konsolidovane finansijske izvještaje, Vlada Republike Crne Gore je, u skladu sa Planom privatizacije, donijela Odluku o prodaji akcija Telekomu Crne Gore A.D., Podgorica, na osnovu koga je 19. oktobra 2004. godine raspisan Međunarodni javni tender za prodaju 51,1204% akcijskog kapitala Društva u vlasništvu Vlade Republike Crne Gore. U skladu sa Izvještajem Tenderske komisije od 14. januara 2005. godine i rangiranja ponuđača, pristupljeno je pregovorima sa odabranim ponuđačem o navedenoj prodaji akcija. Do datuma izdavanja ovih konsolidovanih finansijskih izvještaja nisu nam dostavljene informacije u vezi pregovora, kao ni nacrt ugovora o prodaji akcija Društva u vlasništvu Vlade Republike Crne Gore, koji mogu uticati na konsolidovane finansijske izvještaje Društva na dan i za godinu koja se završava 31. decembra 2004. i 2003. godine. Takođe, kao što je objelodanjeno u napomeni 36, nisu nam dostavljene informacije vezane za druge događaje nastale nakon datuma bilansa stanja koji mogu uticati na konsolidovane finansijske izvještaje Društva na dan i za godinu koja se završava 31. decembra 2004. i 2003. godine.

Kao što je objelodanjeno u napomeni 4a) uz konsolidovane finansijske izvještaje, Društvo je prihode u iznosu od EUR 2,970.232 (2003. godina: EUR 2,976.517) i rashode od EUR 631.576 (2003. godina: EUR 861.736) koji se uglavnom odnose na međunarodni saobraćaj ostvaren preko Zajednice jugoslovenskih pošta, telegrafa i telefona ("Zajednica JPTT") prije 1. jula 2002. godine (do kada je cjelokupan međunarodni telefonski saobraćaj usmjeravac preko Zajednice JPTT) i prihode i rashode po osnovu međunarodnog saobraćaja ostvarenog preko Preduzeća za telekomunikacije Telekomu Srbija A.D., Beograd ("Telekom Srbija"), od 1. jula 2002. do 31. decembra 2003. godine evidentiralo preko početnog stanja akumuliranog nepokrivenog gubitka tekućeg perioda, a ne prethodnog perioda, kako se to zahtijeva po MRS 8 - "Neto dobitak ili gubitak za određeni period, značajne greške i promjene u računovodstvenim politikama".

Kao što je prikazano u napomeni 6 uz finansijske izvještaje, osnovna sredstva iskazana u bilansu stanja na dan 31. decembra 2004. i 2003. godine uključuju zemljište i građevinske objekte neto sadašnje vrijednosti od EUR 3,618.012 (31. decembra 2003. godine: EUR 5,222.527), odnosno EUR 56,121.764 (31. decembra 2003. godine: EUR 54,177.559). Nismo bili u mogućnosti da se uvjerimo u vlasništvo nad zemljištem i građevinskim objektima, neto sadašnje vrijednosti na dan 31. decembra 2004. i 2003. godine od EUR 155.400 (31. decembra 2003. godine: EUR 361.970), odnosno EUR 619.909 (31. decembra 2003. godine: EUR 1,408.891) obzirom da Društvo ne posjeduje potpunu dokumentaciju o vlasništvu. Na osnovu informacija dobijenih od rukovodstva Društva, proces kompletiranja dokumentacije je u toku.

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Odboru direktora i akcionarima Telekoma Crne Gore A.D., Podgorica (Nastavak)


Kao što je objelodanjeno u napomenama 11, 15, 22 i 25 uz konsolidovane finansijske izvještaje, potraživanja i obaveze u konsolidovanom bilansu stanja na dan 31. decembra 2004. godine uključuju potraživanja i obaveze po osnovu međunarodnog saobraćaja ostvarenog preko Telekoma Srbija. Zbog limitiranih podataka koji su nam dostavljeni od strane Društva u vezi potraživanja od i obaveza prema Telekomu Srbije, nismo se mogli uvjeriti u potpunost i ispravnost računovodstvenog obuhvatanja potraživanja i obaveza na dan 31. decembra 2004. godine, odnosno prihoda i rashoda po osnovu međunarodnog saobraćaja ostvarenog preko Telekoma Srbija za period od 1. januara do 31. decembra 2004. godine.


Kao što je objelodanjeno u napomeni 34b) uz konsolidovane finansijske izvještaje, Društvo nije obračunalo i iskazalo obaveze za poreze i doprinose na razliku između ukupno isplaćenih otpremnina za prijevremeni raskid radnog odnosa i otpremnina koje ne podliježu obavezni obračuna poreza i doprinosa u iznosu od oko EUR 590.000 (bez potencijalnih efekata zateznih kamata) zbog neujednačenog tretmana u pogledu primjene propisa koji se odnose na obračun poreza i doprinosa na isplaćene otpremnine (po osnovu tehnološkog viška i po drugim osnovama). Na osnovu raspoloživih informacija nismo u mogućnosti da se uvjerimo u ispravnost navedenog računovodstvenog tretmana poreza i doprinosa na razliku između ukupno isplaćenih otpremnina za prijevremeni raskid radnog odnosa i otpremnina koje ne podliježu obavezni obračuna poreza i doprinosa u ovim konsolidovanim finansijskim izvještajima.

Po našem mišljenju, osim za efekte koje na konsolidovane finansijske izvještaje imaju pitanja odstupanja od MRS 8, kao i za efekte eventualnih korekcija po pitanju neizvjesnosti i ograničenja u obimu primjene revizorskih procedura navedenih u prethodnim pasusima, konsolidovani finansijski izvještaji istinito i objektivno, po svim bitnim pitanjima, prikazuju finansijski položaj Društva na dan 31. decembra 2004. i 2003. godine kao i rezultate poslovanja, promjene na kapitalu i tokove gotovine za navedene poslovne godine, u skladu sa računovodstvenim standardima i propisima važećim u Republici Crnoj Gori.

Ne izražavajući dalje rezerve u odnosu na dato mišljenje, skrećemo pažnju je povezano pravno lice "Montenegrocard" d.o.o., Podgorica ("Montecard") u 2004. godini poslovalo sa značajnim gubicima u iznosu od EUR 87.575 i da na dan 31. decembra 2004 godine ima akumulirani nepokriveni gubitak u iznosu od EUR 248.560 što materijalno značajno umanjuje iznos kapitala. Obim poslovnih aktivnosti je značajano umanjen u 2004. godini, što se nepovoljno odražava i na likvidnost odnosno solventnost Montecarda. Ova pitanja ukazuju na postojanje materijalno značajnih neizvjesnosti koje mogu da izazovu značajnu sumnju u sposobnost Montecarda da nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti poslovanja. Ovi konsolidovani finansijski izvještaji Društva ne uključuju korekcije koje bi mogle da proizadu po osnovu razrješenja pomenutih neizvjesnosti.

Deloitte d.o.o., Podgorica
3. mart 2005. godine, osim za napomene 6 i 30 za koje je datum 7. mart 2005. godine



Jovan Papić, Ovlašćeni revizor
(Licenca br. 012 od 30. aprila 2004. godine)



KONSOLIDOVANI BILANSI STANJA
Na dan 31. decembar 2004. i 2003. godine
(Iznosi u EUR)

	<u>Napomene</u>	<u>Tekuća 2004. godina</u>	<u>Prethodna 2003. godina</u>
AKTIVA			
Stalna imovina		155,235.609	149,736.420
Nematerijalna ulaganja	5	23,200.833	20,531.648
Osnovna sredstva	6	122,532.758	124,621.281
Dugoročni finansijski plasmani	7	1,864.844	1,454.020
Goodwill	8	780.312	-
Ostala dugoročna potraživanja	9	6,851.398	3,129.471
Odložena poreska sredstva	21 a)	5.464	-
Obrtna imovina		33,032.732	29,378.863
Zalihe	10	2,999.336	2,037.999
Potraživanja iz poslovnih odnosa	11	20,430.189	22,396.045
Kratkoročni finansijski plasmani	12	4,021.099	558.888
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	13	3,088.152	1,107.814
Unaprijed plaćeni troškovi	14	265.650	340.170
Obračunati a nenaplaćeni prihodi	15	2,228.306	2,665.957
Ostala obrtna imovina		-	271.990
Ukupna aktiva		188,268.341	179,115.283
PASIVA			
Kapital i rezerve		152,457.143	140,142.210
Akcijski kapital	17	140,996.394	140,996.394
Revalorizaciona rezerva		9,321.385	10,190.768
Ostale rezerve		1,295.427	1,295.427
Statutarne rezerve		797.322	480.731
Neraspoređena dobit / Akumulirani nepokriveni gubitak		46.615	(12,821.110)
Manjinski interes	18	953.491	-
Dugoročne obaveze		9,455.905	13,899.547
Dugoročne obaveze	19	5,360.918	10,347.130
Rezervisanja	20	2,155.486	1,028.723
Odložene poreske obaveze	21 b)	1,939.501	2,523.694
Kratkoročne obaveze		25,401.802	25,073.526
Kratkoročne obaveze iz poslovanja	22	10,822.766	12,334.199
Kratkoročne finansijske obaveze	23	10,578.993	8,321.566
Obaveze za poreze	24	2,097.111	2,159.881
Obračunate obaveze	25	1,902.932	2,257.877
Ukupna pasiva		188,268.341	179,115.283

Napomene na stranama od 7 do 47
 čine sastavni dio ovih konsolidovanih finansijskih izvještaja.



Šef računovodstva

Vesna Bošković

KONSOLIDOVANI BILANSI USPJEHA

Za godine koje se završavaju 31. decembra 2004. i 2003.

(Iznosi u EUR)

	Napomene	Tekuća 2004. godina	Prethodna 2003. godina
POSLOVNI PRIHODI		100,483.313	92,396.591
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	26	97,662.329	90,826.962
Ostali poslovni prihodi	27	2,820.984	1,569.629
POSLOVNI RASHODI		(81,946.243)	(69,512.608)
Poslovni rashodi osnovne djelatnosti	28	(18,633.147)	(16,706.550)
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	29	(21,298.063)	(22,267.194)
Amortizacija	5, 6	(15,044.067)	(11,471.710)
Ostali poslovni rashodi	30	(26,970.966)	(19,067.154)
DOBIT OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI		18,537.070	22,883.983
Finansijski rashodi, neto	31	(1,342.741)	(1,370.658)
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA		17,194.329	21,513.325
Porez na dobit	21 c)	(1,004.962)	(1,136.973)
NETO DOBIT NAKON OPOREZIVANJA		16,189.367	20,376.352
Manjinski interes	18	(79.318)	-
NETO DOBIT		16,110.049	20,376.352

Napomene na stranama od 7 do 47
čine sastavni dio ovih konsolidovanih finansijskih izvještaja.

KONSOLIDOVANI IZVJEŠTAJI O PROMJENAMA NA KAPITALU
Za godine koje se završavaju 31. decembra 2004. i 2003.
(Iznosi u EUR)

	Akcijski kapital	Revalorizacione rezerve	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Neraspoređena dobit / Akumulirani nepokriveni gubitak	Ukupno
Stanje, 1. januara 2003.	202.838.431	-	933.179	1.295.427	3.548.618	208.615.655
Korekcija početnog stanja						
- efekti korekcija greške (napomena 4a)	-	-	-	-	2.114.781	2.114.781
- efekti primjene MFSI (napomena 4b)	(56.949.998)	10.328.495	-	-	(40.079.930)	(86.701.433)
Prenosi	(4.892.039)	-	(452.448)	-	5.344.487	-
Dividende	-	-	-	-	(3.247.469)	(3.247.469)
Porez na dividende	-	-	-	-	(1.015.676)	(1.015.676)
Prenos po osnovu rashodovanja osnovnih sredstava	-	(137.727)	-	-	137.727	-
Neto dobit tekuće godine	-	-	-	-	20.375.352	20.375.352
Stanje, 31. decembra 2003.	<u>140.996.394</u>	<u>10.190.768</u>	<u>480.731</u>	<u>1.295.427</u>	<u>(12.821.110)</u>	<u>140.142.210</u>
Stanje, 1. januara 2004.	140.996.394	10.190.768	480.731	1.295.427	(12.821.110)	140.142.210
Korekcija početnog stanja (napomena 4a)					2.338.656	2.338.656
Prenosi	-	-	316.591	-	(316.591)	-
Dividende	-	-	-	-	(4.285.775)	(4.285.775)
Porez na dividende	-	-	-	-	(1.248.398)	(1.248.398)
Prenos po osnovu rashodovanja i prodaje osnovnih sredstava	-	(269.784)	-	-	269.784	-
Obezvrjeđenje vrijednosti osnovnih sredstava	-	(356.310)	-	-	-	(356.310)
Umajenje gubitka po osnovu prodaje RDC-a	-	(243.289)	-	-	-	(243.289)
Neto dobit tekućeg perioda	-	-	-	-	16.110.049	16.110.049
Stanje, 31. decembra 2004.	<u>140.996.394</u>	<u>9.321.385</u>	<u>797.322</u>	<u>1.295.427</u>	<u>46.615</u>	<u>152.457.143</u>

Napomene na stranama od 7 do 47
čine sastavni dio ovih konsolidovanih finansijskih izvještaja.

KONSOLIDOVANI IZVJEŠTAJI O TOKOVIMA GOTOVINE
Za godine koje se završavaju 31. decembra 2004. i 2003.
(Iznosi u EUR)

	Tekuća 2004. godina	Prethodna 2003. godina
Poslovne aktivnosti		
Prilivi od prodaje	105,465.777	93,338.907
Odlivi po osnovu plaćanja dobavljačima i zaposlenima	<u>(63,450.806)</u>	<u>(65,213.842)</u>
<i>Priliv gotovine generisan iz poslovnih aktivnosti</i>	42,014.971	28,125.065
Odliv po osnovu plaćene kamate	(1,541.966)	(785.918)
Odliv po osnovu poreza na dobit	<u>(3,251.648)</u>	<u>(884.414)</u>
<i>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti</i>	<u>37,221.357</u>	<u>26,454.733</u>
Aktivnosti investiranja		
Prilivi po osnovu prodaje osnovnih sredstava	123.858	32.420
Prilivi od povraćaja kratkoročnih finansijskih plasmana	1,257.033	3,421.004
Priliv od primljenih kamata	343.879	253.622
Priliv od primljenih dividendi	90.114	22.084
Odlivi po osnovu nabavke osnovnih sredstava	(14,641.909)	(19,876.545)
Odlivi po osnovu nabavke nematerijalnih ulaganja	(4,751.888)	(1,362.511)
Odlivi po osnovu ostalih investicija - dugoročnih finansijskih plasmana	(1,750.000)	-
Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana – kratkoročno oročenih depozita	<u>(4,109.522)</u>	<u>(1,498.305)</u>
<i>Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja</i>	<u>(23,438.435)</u>	<u>(19,008.231)</u>
Aktivnosti finansiranja		
Priliv od dugoročnog uzajmljivanja	1,020.124	3,200.000
Priliv od kratkoročnog uzajmljivanja	7,460.000	3,000.000
Prilivi od povraćaja dugoročno oročenih depozita	1,000.000	-
Prilivi po osnovu povraćaja pozajmljenih dugoročnih sredstava – stambenih kredita zaposlenima	87.014	26.781
Odliv po osnovu povraćaja pozajmljenih dugoročnih sredstava	(6,198.802)	(5,001.850)
Odliv po osnovu povraćaja pozajmljenih kratkoročnih sredstava	(7,679.037)	(3,250.000)
Odlivi po osnovu stambenih kredita datih radnicima	(1,497.230)	(100.000)
Odlivi po osnovu povraćaja dugoročnih obaveza – finansiranje Pošte Crne Gore d.o.o., Podgorica	(1,437.414)	(1,795.687)
Odlivi po osnovu troškova transakcija	(653.495)	(455.779)
Odliv po osnovu isplaćenih dividendi i poreza na dividende	<u>(4,772.067)</u>	<u>(3,678.487)</u>
<i>Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>	<u>(12,670.907)</u>	<u>(8,055.022)</u>
Neto povećanje / (smanjenje) gotovine i gotovinskih ekvivalenata	1,112.015	(608.520)
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na početku godine	1,107.814	1,737.990
Korekcija početnog stanja za Internet i Montecard	620.233	-
Korekcija početnog stanja za RDC	(14.308)	-
Efekt kursnih razlika na kraju godine	<u>(127.532)</u>	<u>(21.656)</u>
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na kraju godine (napomena 13)	<u>2,698.222</u>	<u>1,107.814</u>

Napomene na stranicama od 7 do 47
čine sastavni dio ovih konsolidovanih finansijskih izvještaja.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2004. i 2003. godine

1. OSNIVANJE I DJELATNOST

Telekom Crne Gore A.D., Podgorica ("Društvo" ili "Telekom Crne Gore") je osnovan i registrovan u Privrednom sudu u Podgorici 31. decembra 1998. godine Rješenjem broj Fi. 5490/98, nakon statusne transformacije i razdvajanja telekomunikacija i pošte iz Javnog preduzeća PTT saobraćaja Crne Gore ("JP PTT Crne Gore").

Telekom Crne Gore je nakon statusne transformacije postao pravni sljedbenik JP PTT Crne Gore. Nakon privatizacije, sprovedene kroz proces masovne vaučerske privatizacije, 49% vlasništva Društva pripalo je privatnim investitorima (privatizacionim fondovima i građanima), a 51% državi, odnosno Vladi Republike Crne Gore. U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, dana 6. novembra 2002. godine izvršena je preregistracija Društva kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici pod registracionim brojem 4-0000618/001.

Osnovna djelatnost Društva su održavanje i eksploatacija telekomunikacionog sistema na području Republike Crne Gore, razvoj telekomunikacionih tehnologija i obezbjeđivanje telekomunikacionih usluga korisnicima.

Društvo obezbjeđuje pružanje usluga fiksne telefonije koje se odnose na lokalne, nacionalne i međunarodne telefonske usluge, kao i širok spektar ostalih telekomunikacionih usluga, uključujući rentiranje mreža, mreže podataka, telex i telegrafске usluge. U skladu sa Zakonom o telekomunikacijama Republike Crne Gore Društvo je 31. decembra 2003. godine zvanično ukinuto ekskluzivno pravo u pružanju usluga fiksne telefonije u Republici Crnoj Gori.

Tokom 2000. godine, Telekom Crne Gore je razvio mrežu mobilne telefonije i osnovao Monet d.o.o., Podgorica ("Monet") kao svoje zavisno preduzeće u potpunom vlasništvu i pri tom na njega prenio poslove mobilne telefonije. Monet je registrovan 28. jula 2000. godine Rješenjem Privrednog suda u Podgorici, Fi. 2143/00 kao Društvo za pružanje usluga javnih mobilnih komunikacija. U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, 10. septembra 2002. godine izvršena je preregistracija Moneta kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici pod registracionim brojem 5-0070480/001.

Osnovnu djelatnost Moneta predstavljaju javne mobilne telekomunikacije odnosno, prenos govora, podataka, slike i drugih informacija kablovima, emitovanjem, emitovanjem reletjima i satelitima, telefonske, telegrafске i telefaks veze i održavanje mreže.

Telekom Crne Gore je 1997. godine sa manjinskim učešćem od 25% osnovao Društvo sa ograničenom odgovornošću "Internet Crna Gora" za realizaciju i eksploataciju Internet projekta, Podgorica ("Internet"). U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", br. 6/2002), Internet je izvršio ažuriranje registracije u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 13. decembra 2002. godine, pod registracionim brojem 5-0085343/001. Osnovna djelatnost Interneta je pružanje internet usluga, iznajmljivanje linija, reprodukcija kompjuterskih medija, pružanje savjeta i izrada kompjuterskih programa.

Iskoristivši pravo preče kupovine, Telekom Crne Gore je 19. februara 2004. godine postao vlasnik dodatnih 60% osnivačkog kapitala Interneta i na taj način je povećao svoj udio na 85%.

Tokom 1999. godine Telekom Crne Gore je osnovao "Montenegrocard" društvo sa ograničenom odgovornošću za izgradnju i eksploataciju sistema javnih telefonskih govornica, Podgorica (u daljem tekstu "Montecard") sa učešćem od 51% u vlasništvu Montecarda. U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", br. 6/2002), Montecard je izvršio ažuriranje registracije u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 14. decembra 2002. godine, pod registracionim brojem 5-0148263/001. Osnovnu djelatnost Montecarda predstavlja upravljanje i eksploatacija mreže javnih telefonskih govornica.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2004. i 2003. godine

1. OSNIVANJE I DJELATNOST (Nastavak)

U skladu sa Članom 128 Zakona o radio-difuziji Republike Crne Gore, 1. decembra 2003. godine Telekom Crne Gore je izvršio prenos nematerijalnih ulaganja, osnovnih sredstva za emitovanje radio i televizijskih signala i novčanih sredstava na novo pravno lice pod nazivom Društvo za prenos i emitovanje radio-difuznih signala Radio-difuzni centar d.o.o., Podgorica ("RDC") kao svoje zavisno preduzeće u potpunom vlasništvu. Osnovna djelatnost RDC-a je pružanje usluga prenosa radio-televizijskih programa na teritoriji Republike Crne Gore. RDC je registrovan 3. decembra 2003. godine Rješenjem Privrednog suda u Podgorici, Fi. 5-0196430/001.

U skladu sa Ugovorom o prenosu udjela (prenosu osnivačkih prava u RDC) zaključenim 10. decembra 2004. godine između Telekoma Crne Gore i Vlade Republike Crne Gore, RDC u potpunosti prelazi u državno vlasništvo (napomena 9)

Sjedište Društva je u Podgorici, Republika Crna Gora, Kralja Nikole 2.

2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA I RAČUNOVODSTVENI METOD

2.1. Osnove konsolidacije

Finansijski izvještaji predstavljaju konsolidovane finansijske izvještaje Telekoma Crne Gore A.D., Podgorica (Matično društvo) i finansijske izvještaje za tri povezana privredna društva, Monet d.o.o., Podgorica, Internet Crna Gora d.o.o., Podgorica i Montenegrocard d.o.o., Podgorica (2003. godine Monet i Radio-difuzni centar d.o.o., Podgorica).

Društvo je izvršilo konsolidaciju Montecard-a u konsolidovanim finansijskim izvještajima na dan i za godinu koja se završava 31. decembra 2004. godine, jer je početkom 2004. godine ponovo steklo kontrolu nad finansijskim i poslovnim politikama Montecard-a. Shodno tome, svi materijalno značajni iznosi transakcija koje su nastale iz međusobnih poslovnih odnosa ovih poveznih društava eliminisani su prilikom konsolidacije.

Podaci o povezanim preduzećima navedeni su u napomeni 1.

2.2. Osnove za sastavljanje i prezentaciju konsolidovanih finansijskih izvještaja

Društvo ima obavezu da vodi svoje računovodstvene evidencije i sastavlja konsolidovane finansijske izvještaje u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Crne Gore ("Sl. list RCG", br. 6/2002) odnosno na osnovu Odluke o neposrednoj primjeni Međunarodnih računovodstvenih standarda ("MRS") u Republici Crnoj Gori ("Sl. list RCG", br. 69/2002). Shodno tome, Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja ("MSFI") primjenjuju se za konsolidovane finansijske izvještaje koji obuhvataju period koji počinje sa 1. januarom 2003. godine.

Zvanična valuta u Republici Crnoj Gori i izvještajna valuta Društva je Euro (EUR).

2.3. Uporedni podaci

U cilju usaglašavanja sa prezentacijom podataka za tekući period izvršene su određene reklasifikacije podataka prezentovanih u konsolidovanim finansijskim izvještajima za 2003. godinu.

Društvo je u 2004. i 2003. godini izvršilo korekciju početnog stanja po osnovu priznavanja prihoda i rashoda od međunarodnog saobraćaja ostvarenog preko Zajednice jugoslovenskih pošta, telegrafa i telefona ("Zajednica JPTT") i Preduzeća za telekomunikacije Telekom Srbija A.D., Beograd ("Telekom Srbija"). Efekti navedenih korekcija prikazani su u napomeni 4a).

Društvo je u skladu sa Odlukom o neposrednoj primjeni Međunarodnih računovodstvenih standarda ("Sl. list RCG" br. 69/2002) izvršilo korektivna knjiženja i dodatno primijenilo preostale Međunarodne računovodstvene standarde, koji ranije nisu bili u primjeni, počevši od 1. januara 2003. godine. Efekti korekcija zbog prelaska na primjenu MRS po prvi put prikazani su u napomeni 4b).

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2004. i 2003. godinc

2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA I RAČUNOVODSTVENI METOD (Nastavak)

2.4. Korišćenje procjenjivanja

Prezentacija konsolidovanih finansijskih izvještaja zahtijeva od rukovodstva korišćenje najboljih mogućih procjena i razumnih pretpostavki, koje imaju efekta na prezentirane vrijednosti sredstava i obaveza i objelodanjivanje potencijalnih potraživanja i obaveza na dan sastavljanja konsolidovanih finansijskih izvještaja, kao i prihoda i rashoda u toku izvještajnog perioda. Ove procjene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim na dan sastavljanja konsolidovanih finansijskih izvještaja, a budući stvarni rezultati mogu da se razlikuju od procijenjenih iznosa.

2.5. Primjena novih MSFI

Odbor za međunarodne računovodstvene standarde ("OMRS") je u 2004. godini usvojio MSFI 3 - Poslovne kombinacije, čija se primjena zahtijeva počevši od 31. marta 2003. godine i kojim je zamijenjen prethodni MRS 22 - Poslovne kombinacije - spajanja i pripajanja. Navedeni MSFI 3 - Poslovne kombinacije se prevashodno odnosi na metod računovodstvenog obuhvatanja poslovnih kombinacija, inicijalno vrednovanje identifikovanih sredstava, obaveza i preuzetih potencijalnih obaveza prilikom poslovne kombinacije, obuhvatanja obaveza prilikom prestanka ili smanjenja aktivnosti stečenog privrednog društva, tretmana viška interesa sticajca u pravičnoj (fer) vrijednosti identifikovanih neto sredstava u odnosu na nabavu vrijednost sticanja prilikom poslovnih kombinacija i računovodstvenog obuhvatanja goodwill-a i nematerijalnih ulaganja stečenih prilikom poslovne kombinacije.

Društvo je odlučilo da izvrši raniju primjenu MSFI 3 - Poslovne kombinacije obzirom da poslovna kombinacija kupovine dodatnog učešća u kapitalu Interneta završena 19. februara 2004. godine (napomene 3.13 i 8).

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

3.1. Prihodi

Prihodi od prodaje se iskazuju po fakturnoj vrijednosti, umanjenoj za popuste i porez na dodatu vrijednost. Prihodi se evidentiraju u trenutku pružanja usluge.

3.1.1. Prihodi fiksne telefonije

3.1.1.1. Odluzni domaći i međunarodni pozivi

Prihodi od odlaznih domaćih (Srbija i Crna Gora) i međunarodnih poziva su iskazani po fakturnoj vrijednosti umanjenoj za popuste i porez na dodatu vrijednost u trenutku pružanja usluge.

3.1.1.2. Telekomunikaciona pretplata

a) Telekomunikaciona pretplata

Telekomunikaciona pretplata predstavlja nadoknadu za korišćenje telefonskih linija. Pretplata se korisnicima fakturiše mjesečno, bez obzira na njihovo korišćenje mreže.

b) Mjesečna radio-difuzna pretplata

Telekomunikaciona pretplata je do 31. decembra 2003. godine uključivala i radio-difuznu pretplatu (tzv. RTV pretplatu) koju je Telekom Crne Gore naplaćivao u ime i za račun Radio Televizije Crne Gore (u daljem tekstu "RTV CG"). Iznosi su fakturisani u ime RTV CG i nisu bili uključeni u prihode Društva. Rizik naplate potraživanja po osnovu RTV pretplate snosila je RTV CG (napomena 22).

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2004. i 2003. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.1. Prihodi (nastavak)

3.1.1. Prihodi fiksne telefonije (nastavak)

3.1.1.2. Telekomunikaciona pretplata (nastavak)

b) Mjesečna radio-difuzna pretplata (nastavak)

Telekom Crne Gore je do 30. novembra 2003. godine u ime sopstvene poslovne jedinice RDC fakturisao i naplaćivao mjesečnu radio-difuznu pretplatu (tzv. pretplata radio i TV difuzije). Od 1. do 31. decembra 2003. godine, odnosno osnivanja RDC-a kao posebnog pravnog lica, prihodi po navedenom osnovu su se fakturisali u ime RDC-a (napomena 26).

Od 1. januara 2004. godine, prihodi po osnovu mjesečne radio-difuzne pretplate (RTV odnosno pretplata radio i TV difuzije, zajedno) fakturišu se u ime i za račun Agencije za radio-difuziju, pri čemu se navedena pretplata ne uključuje u prihode Društva a rizik naplate potraživanja snosi Agencija za radio-difuziju (napomena 22).

3.1.1.3. Prihodi i rashodi po osnovu međunarodnih dolaznih i odlaznih poziva

Prihodi i rashodi po osnovu međunarodnih dolaznih i odlaznih poziva uključuju prihode i rashode po osnovu ostvarenog međunarodnog saobraćaja preko Zajednice JPPT i Telekoma Srbija, kao i prihode i rashode po osnovu direktnog međunarodnog saobraćaja i obračuna.

a) Prihodi i rashodi po osnovu međunarodnog saobraćaja ostvarenog preko Zajednice JPPT

Prihodi i rashodi po osnovu međunarodnog saobraćaja ostvarenog preko Zajednice JPPT se odnose na prihode od dolaznog međunarodnog saobraćaja odnosno rashode od odlaznog međunarodnog saobraćaja ostvarenog prije 1. jula 2002. godine do kada je cjelokupan međunarodni telefonski saobraćaj usmjeren preko Zajednice JPPT, koja je istovremeno vršila obračun prihoda i rashoda po osnovu ostvarenog dolaznog, odnosno odlaznog međunarodnog telefonskog saobraćaja, prema unaprijed utvrđenim procentima za sve članice Zajednice JPPT (preduzeća za telekomunikacione usluge iz republika bivše SFRJ).

Na osnovu Sporazuma o raspodjeli zajedničkog deviznog salda po osnovu obavljenog međunarodnog telefonskog saobraćaja od 2. aprila 1998. godine, zaključenog između Zajednice JPPT, Telekoma Srbija i JP PTT Crne Gore, JP PTT Crne Gore je za period od 1. juna 1997. do 31. decembra 1998. godine pripalo je 6,91% ukupno ostvarenih prihoda i rashoda od međunarodnog telefonskog saobraćaja (do 1. juna 1997. godine: 3,24%). Navedeni procenat učešća Društva, kao pravnog sljedbenika JP PTT Crne Gore, u ukupnim prihodima i rashodima od međunarodnog saobraćaja zadržan je do 30. juna 2002. godine.

U prethodnim periodima prihodi i rashodi po osnovu međunarodnog saobraćaja ostvarenog preko Zajednice JPPT evidentirani su primjenom prethodno navedenih procenata učešća u ukupnim prihodima i rashodima od međunarodnog saobraćaja.

Na osnovu Odluke o procentualnom učešću JP PTT saobraćaja "Srbija" i Telekoma Crne Gore u izmirivanju obaveza, kao i raspodjeli eventualno novonaplaćenih sredstava ostvarenih po osnovu međunarodnog telekomunikacionog saobraćaja iz perioda od 1992. do maja 1997. godine, Telekomu Crne Gore pripada 4,50% odnosno 95,50% pripada JP PTT saobraćaja "Srbija". Navedeni procenti učešća primjenjuju se od 23. juna 2004. godine za izmirjenje svih usaglašenih obaveza, kao i za raspodjelu novonaplaćenih sredstava ostvarenih po osnovu međunarodnog telekomunikacionog saobraćaja iz perioda od 1992. do maja 1997. godine.

Korekcije prihoda i rashoda ranijih obračunskih perioda, izvršene na osnovu usaglašavanja potraživanja i obaveza sa Zajednicom JPPT prikazane su u napomeni 4a).

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2004. i 2003. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.1. Prihodi (nastavak)

3.1.1. Prihodi fiksne telefonije (nastavak)

3.1.1.3. Prihodi i rashodi po osnovu međunarodnih dolaznih i odlaznih poziva (nastavak)

b) *Prihodi i rashodi po osnovu međunarodnog saobraćaja ostvarenog preko Telekoma Srbije*

Prihodi i rashodi po osnovu međunarodnog saobraćaja ostvarenog preko Telekoma Srbije u periodu od 1. januara do 31. decembra 2004. godine uključuju prihode i rashode od ostvarenog dolaznog, odnosno odlaznog međunarodnog saobraćaja, evidentiranih po faktornoj vrijednosti u periodu u kom su nastali. Korekcije prihoda i rashoda ranijih obračunskih perioda, izvršene na osnovu usaglašavanja potraživanja i obaveza sa Telekomom Srbije, prikazane su u napomeni 4. Dio ostvarenih prihoda odnosno rashoda po navedenom osnovu, evidentiran je na osnovu procjene izvršene u skladu sa internim obračunima ostvarenog saobraćaja.

c) *Prihodi i rashodi po osnovu direktnog međunarodnog saobraćaja i obračuna*

Prihodi i rashodi po osnovu direktnog međunarodnog saobraćaja i obračuna odnose se na prihode i rashode od međunarodnih dolaznih, odnosno odlaznih poziva ostvarenih sa zemljama sa kojima je Društvo uspostavilo direktan obračun međunarodnog telefonskog saobraćaja. Dio ostvarenih prihoda odnosno rashoda po navedenom osnovu, evidentiran je na osnovu procjene izvršene u skladu sa internim obračunima ostvarenog saobraćaja.

3.1.1.4. *Prihodi i rashodi interkonekcije*

Prihodi interkonekcije obuhvataju prihode po osnovu ostvarenog dolaznog telefonskog saobraćaja mobilnog operatera ProMonte GSM d.o.o., Podgorica ("ProMonte GSM") i Telekoma Srbije koji tranzitira preko ili se završio u Telekomu Crne Gore.

Rashodi interkonekcije obuhvataju rashode po osnovu ostvarenog odlaznog telefonskog saobraćaja koji je iz Telekoma Crne Gore upućen mobilnom operateru ProMonte GSM i Telekomu Srbije za teritoriju Republike Srbije.

3.1.2. Prihodi mobilne telefonije

3.1.2.1. *Post-paid prihodi*a) *Odlazni domaći i međunarodni pozivi*

Prihodi od odlaznih domaćih (Srbija i Crna Gora) i međunarodnih poziva se naplaćuju od post-paid korisnika i evidentiraju po faktornoj vrijednosti umanjenoj za popuste i porez na dodatnu vrijednost. Prihodi se evidentiraju na osnovu utrošenih minuta u trenutku kada su minuti utrošeni odnosno, u trenutku pružanja usluge.

b) *Prihodi od mjesečne pretplate*

Post-paid pretplata predstavlja nadoknadu za korišćenje mreže mobilne telefonije. Pretplata se novim post-paid pretplatnicima fakturiše za tekući mjesec, odnosno za mjesec u kom su aktivirani, dok se za postojeće post-paid pretplatnike fakturiše mjesec unaprijed, bez obzira na njihovo korišćenje mreže.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2004. i 2003. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.1. Prihodi (nastavak)

3.1.2. Prihodi mobilne telefonije (nastavak)

3.1.2.2. *Pre-paid prihodi*

Prihodi od pre-paid usluga se evidentiraju u trenutku prodaje pre-paid bonova (vaučera), s tim što se na kraju obračunskog perioda vrši razgraničenje prihoda po osnovu neutrošenih minuta.

3.1.2.3. *Prihodi od prodaje robe i nabavna vrijednost prodate robe*

Prihodi od prodaje robe najvećim dijelom se odnose na prodaju post-paid i pre-paid paketa i mobilnih telefonskih aparata. Navedeni prihodi od prodaje robe koji se odnose na prodaju post-paid paketa i mobilnih aparata evidentiraju se u trenutku prodaje, dok se prihodi od prodaje robe koji se odnose na prodaju pre-paid paketa evidentiraju u trenutku pružanja usluge. Nabavna vrijednost prodate robe uključuje vrijednost prodatih pre-paid vaučera ("MO Bonova"), SIM kartica i mobilnih telefonskih aparata i evidentira se u trenutku prodaje.

3.1.2.4. *Prihodi i troškovi aktivacije*

Prihodi od aktivacije se odnose na specifičnu jednokratnu naknadu koja nastaje prilikom uključivanja korisnika na mrežu. Troškovi aktivacije se uglavnom odnose na proviziju dilera za pribavljanje novog korisnika i troškove SIM kartica.

Prihodi i troškovi od aktivacije korisnika koji se odnose na buduće obračunske periode su se do 31. decembra 2002. godine razgraničavali i ravnomjerno amortizovali tokom prosječnog vijeka trajanja korisnika. Troškovi aktivacije iznad nivoa prihoda od aktivacije su se evidentirali kao trošak u trenutku nastanka.

Po procjeni rukovodstva Društva, prihodi i troškovi od aktivacije SIM kartica u toku 2003. i 2004. godine nisu imali materijalno značajan efekat na konsolidovane finansijske izvještaje posmatrane u cjelini i zbog toga u ovim finansijskim izvještajima nisu izvršena razgraničenja u skladu sa prosječnim vijekom trajanja SIM kartica.

3.1.2.5. *Prihodi i rashodi po osnovu roaming-a*

Prihodi i rashodi po osnovu roaming-a od i prema operaterima mobilne telefonije koji se nalaze izvan teritorije Republike Crne Gore iskazani su po fakturim vrijednostima operatera mobilne telefonije sa kojima Društvo ima sklopljen Ugovor o međunarodnom GSM roaming-u.

Finansijska klirinška kuća Cibernet prati saobraćaj usaglašen i potvrđen od tehničke klirinške kuće EDS i u ime Društva vrši naplatu odnosno plaćanja po osnovu usaglašenih potraživanja i obaveza od i prema operaterima mobilne telefonije.

3.1.2.6. *Prihodi i rashodi interkonekcije*

Prihodi od interkonekcije obuhvataju prihode od domaćeg i međunarodnog saobraćaja upućenog od korisnika ProMonte GSM. Rashodi interkonekcije obuhvataju rashode po osnovu ostvarenog odlaznog saobraćaja upućenog korisnicima ProMonte GSM. Prihodi i rashodi interkonekcije se evidentiraju u trenutku nastanka navedenih usluga.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2004. i 2003. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)**3.1. Prihodi (nastavak)****3.1.3. Prihodi od prodaje internet usluga**

Prihodi od prodaje se iskazuju po faktornoj vrijednosti, umanjenoj za popuste i porez na dodatu vrijednost. Prihodi se evidentiraju u trenutku pružanja usluge. Prihodi se najvećim dijelom odnose na prihode ostvarene prodajom iznajmljenih linija i prodajom usluga interneta, fizičkim i pravnim licima.

Unaprijed naplaćeni prihodi se iskazuju kao odloženi prihodi i prenose u redovne prihode u trenutku izvršenja usluge.

3.1.4. Ostali prihodi od telekomunikacionih usluga

Ostali prihodi obuhvataju uglavnom prihode od ostalih usluga kao što su iznajmljivanje telefonskih kapaciteta – vodova, listing poziva, usluge govorne pošte, telegrama i drugo. Navedeni prihodi evidentiraju se u periodu u kome su nastali. Iznosi fakturisani za nove priključke korisnika se evidentiraju u periodu u kome je korisnik priključen.

3.2. Troškovi tekućeg održavanja i opravki

Troškovi tekućeg održavanja i opravki osnovnih sredstava iskazani su u bilansu uspjeha u stvarno nastalom iznosu. Troškovi tekućeg održavanja najvećim dijelom se odnose na održavanje telekomunikacione opreme, mjernih mreža i kompjuterskih softvera.

3.3. Troškovi zakupa

Troškovi zakupa uključuju troškove zakupa interneta, vodova, GSM lokacija, poslovnog i skladišnog prostora i ostalih troškova zakupa. Navedeni troškovi se knjiže na teret bilansa uspjeha u trenutku nastanka, odnosno proporcionalnom metodom, tokom trajanja ugovora o zakupu.

3.4. Prihodi / rashodi kamata i drugi troškovi pozajmljivanja

Prihodi i rashodi po osnovu kamata i drugi troškovi pozajmljivanja knjiže se u korist i na teret obračunskog perioda na koji se odnose.

3.5. Prihodi od učešća u dobiti

Primljene dividende evidentiraju se u bilansu uspjeha u okviru finansijskih prihoda u objavljenom iznosu, umanjene za porez po odbitku od 15%.

3.6. Pozitivne i negativne kursne razlike

Sva sredstva i obaveze u stranim sredstvima plaćanja su preračunati u EUR primjenom zvaničnih deviznih kurseva važećih na dan konsolidovanog bilansa stanja.

Poslovne promjene u stranim sredstvima plaćanja tokom godine preračunavaju se u EUR po zvaničnim deviznim kursovima važećim na dan poslovne promjene.

Pozitivne i negativne kursne razlike koje nastaju preračunom sredstava i obaveza iskazanih u stranim sredstvima plaćanja i preračunom transakcija u toku godine knjiže se u korist ili na teret konsolidovanog bilansa uspjeha.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2004. i 2003. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)**3.7. Nematerijalna ulaganja**

Nematerijalna ulaganja Moneta, Interneta i Montecarda na dan 31. decembra 2004. godine iskazana su po nabavnoj vrijednosti, dok su nematerijalna ulaganja Matičnog društva iskazana po procijenjenoj vrijednosti utvrđenoj sa stanjem na dan 31. decembra 2002. godine i umanjena za ispravku vrijednosti. Procjena vrijednosti nematerijalnih ulaganja Matičnog društva izvršena je metodom tržišne vrijednosti, uzimajući u obzir preostali vijek korisnog trajanja nematerijalnih ulaganja pri čemu je neto sadašnja vrijednost nematerijalnih ulaganja na dan procjene prihvaćena od strane nezavisnih procjenitelja kao pravična (fer) vrijednost tih ulaganja.

Nematerijalna ulaganja nabavljena od 1. januara 2003. godine iskazana su po nabavnoj vrijednosti.

Na dan bilansa stanja nematerijalna ulaganja se sastoje od telekomunikacionih licenci, ostalih licenci i kupljenih softvera.

Troškovi održavanja i razvoj kompjuterskih softvera se evidentiraju kao trošak u trenutku njihovog nastanka. Troškovi koji se direktno mogu povezati sa određenim softverom i koji će generisati ekonomsku korist u periodu dužem od jedne godine evidentiraju se kao nematerijalna ulaganja.

3.7.1. Telekomunikaciona licenca fiksne telefonije

Telekomunikaciona licenca fiksne telefonije odnosi se na posebnu licencu za obavljanje javnih fiksnih telekomunikacionih usluga, izdatom od strane Agencije za telekomunikacije Republike Crne Gore na period od 25 godina, počevši od 1. januara 2002. godine. U skladu sa Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju visine naknade za registraciju i licence telekomunikacionih operatera i pružalaca telekomunikacionih servisa od 5. novembra 2004. godine, Ministarstvo ekonomije Republike Crne Gore propisalo je posebnu godišnju naknadu za obavljanje međunarodnog saobraćaja za svaku godinu perioda važenja telekomunikacione licence (napomena 5). Navedena naknada plaća se jednokratno u iznosu utvrđenom od strane Agencije za telekomunikacije Republike Crne Gore.

Licenca za obavljanje javnih fiksnih telekomunikacionih usluga se amortizuje ravnomjerno tokom vijeka korišćenja licence. Upravodstvo Društva smatra da pretpostavka obnavljanja koja je definisana u skladu sa MRS 38 - Nematerijalna ulaganja, da ekonomski vijek korišćenja nematerijalnih ulaganja ne treba da bude duži od 20 godina je neodrživa, zbog kombinacije činjenica da je period na koji je odobrena licenca 25 godina i da će ograničeni resursi koji su dodijeljeni Telekomu Crne Gore ovom licencom biti i dalje potrebni za obavljanje svoje osnovne poslovne aktivnosti i nakon 20 godina.

3.7.2. Telekomunikaciona licenca mobilne telefonije

Telekomunikaciona licenca mobilne telefonije odnosi se na opštu licencu za vođenje GSM 900 Mhz mobilne telefonije na teritoriji Republike Crne Gore, izdatom od strane Agencije za telekomunikacije Republike Crne Gore na period od 15 godina, počevši od 1. januara 2002. godine. Po isteku navedenog roka telekomunikacione licence Društvo će imati opciju da obnovi licencu na 10 godina po vrijednosti nominalnog troška. Licenca se amortizuje proporcionalnom metodom tokom korisnog vijeka trajanja, ne uzimajući u obzir mogućnost obnavljanja licence (napomena 3.9./i.). Licenca obezbjeđuje Društvu pravo izgradnje, posjedovanja i korišćenja javne mobilne telekomunikacione mreže u skladu sa Zakonom o telekomunikacijama.

3.7.3. Telekomunikaciona licenca za pružanje servisa internet mreža

Telekomunikaciona licenca za pružanje servisa internet mreža odnosi se na opštu licencu za pružanje servisa mreža na teritoriji Republike Crne Gore, izdatom od strane Agencije za telekomunikacije Republike Crne Gore na period od 5 godina, počevši od 16. januara 2002. godine. Licenca za pružanje servisa internet mreža omogućava servise elektronske razmjene podataka, elektronske pošte, konverzije protokola, pristupa bazi podataka ili servisima mreža za upravljanje podacima, govorne pošte videokonferencija i druge telekomunikacione servise.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2004. i 2003. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.7. Nematerijalna ulaganja (nastavak)

3.7.4. Telekomunikaciona licenca za korišćenje mreže telefonskih govornica

Telekomunikaciona licenca za korišćenje mreže telefonskih govornica odnosi se na opštu licencu za pružanje usluga korišćenja javnih telefonskih govornica na teritoriji Republike Crne Gore, izdatom od strane Agencije za telekomunikacije Republike Crne Gore na period od 8 godina.

Društvo je u obavezi da plaća godišnju naknadu Agenciji za telekomunikacije Republike Crne Gore koja se obračunava u iznosu od 1% od ukupno ostvarenih prihoda fiksne i mobilne telefonije u prethodnoj kalendarskoj godini. Navedeni troškovi Agencije za telekomunikacije Republike Crne Gore prikazani su u bilansu uspjeha u okviru ostalih poslovnih rashoda (napomena 30).

3.8. Osnovna sredstva

Osnovna sredstva Matičnog društva su prvi put procijenjena sa stajanjem na dan 31. decembra 2000. godine od strane ovlašćenih lokalnih procjenitelja. Procjena je izvršena na osnovu preračuna istorijske vrijednosti jugoslovenskog dinara u DEM u skladu sa vrijednošću deviznog kursa u godini nabavke sredstva bez uporedenja sa odgovarajućim tržišnim vrijednostima osnovnih sredstava koja su bila predmet procjene vrijednosti. U 2000. godini u skladu sa tada važećim računovodstvenim standardima i ostalim propisima koji su se primjenjivali u Republici Crnoj Gori, neto efekat procjene vrijednosti osnovnih sredstava knjižen je kao povećanje osnovnih sredstava i akcijskog kapitala u iznosu od DEM 111,384,515 odnosno EUR 56,949.998.

U skladu sa MSFI 1 – Prva primjena međunarodnih standarda za finansijsko izvještavanje Matično društvo je izvršilo korekciju revalorizacionih rezervi i akcijskog kapitala za prethodno izvršenu procjenu sa stajanjem na dan 1. januara 2003. godine (napomena 17).

Osnovna sredstva Matičnog društva na dan 31. decembra 2004. godine iskazana su po procijenjenoj vrijednosti utvrđenoj, sa stajanjem na dan 31. decembra 2002. godine, od strane nezavisnih ovlašćenih procjenitelja i umanjena za ispravku vrijednosti. Osnovna sredstva Moneta, Interneta i Montecarda na dan 31. decembra 2004. godine iskazana su po nabavnoj vrijednosti i umanjena za ispravku vrijednosti.

Osnovna sredstva Društva u cjelini iskazana su na dan 31. decembra 2004. godine po vrijednosti koja korespondira pravičnoj ("fer") vrijednosti. Procjena osnovnih sredstava je izvršena metodom tržišne vrijednosti, uzimajući u obzir preostali vijek korisnog trajanja sredstava. Negativni efekti procjene vrijednosti osnovnih sredstava knjiženi su na teret revalorizacionih rezervi do iznosa revalorizacionih rezervi utvrđenih prethodnom procjenom, dok je preostali dio negativnih efekata knjižen na teret prethodnog gubitka. Pozitivni efekti procjene osnovnih sredstava knjiženi su u korist revalorizacionih rezervi (napomena 3.19.).

Osnovna sredstva nabavljena od 1. januara 2003. godine iskazana su po nabavnoj vrijednosti. Nabavnu vrijednost čini vrijednost po fakturi dobavljača, uvećana za sve troškove dovođenja sredstva u stanje funkcionalne pripravnosti.

Pod osnovnim sredstvima smatraju se ona sredstva čiji je očekivani korisni vijek upotrebe duži od jedne godine.

Dobici ili gubici koji se javljaju prilikom rashodovanja ili prodaje osnovnih sredstava, iskazuju se u bilansu uspjeha kao dio ostalih poslovnih prihoda ili ostalih poslovnih rashoda.

Ulaganja koja povećavaju korisni vijek trajanja osnovnih sredstava iskazuju se kao dio te imovine, dok ulaganja u održavanje i opravke koja ne produžavaju korisni vijek trajanja, terete troškove tekućeg perioda.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2004. i 2003. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.9. Amortizacija

ii/ Amortizacija nematerijalnih ulaganja

Amortizacija nematerijalnih ulaganja obračunava se primjenom proporcionalnog metoda u cilju otpisa imovine u toku njenog procijenjenog korisnog vijeka upotrebe. Procijenjeni korisni vijek upotrebe softvera koji je služio kao osnova za obračun amortizacije kretao se od 1 do 5 godina.

Korisni vijek upotrebe nematerijalnih ulaganja nabavljenih u toku godine utvrđuje se u skladu sa ugovorom o korišćenju tih ulaganja. Ukoliko se ugovorom o korišćenju nematerijalnih ulaganja ne precizira period korišćenja, korisni vijek upotrebe se procjenjuje na 5 godina. Primijenjene stope su sljedeće:

<u>Nematerijalna ulaganja</u>	<u>Korisni vijek (godina)</u>	<u>Stopa (%)</u>	<u>Stopa koja se priznaje u poreskom bilansu (%)</u>
Licenca za telekomunikaciju			
- Fiksne telefonije			
a) obavljanje javnih fiksnih telekomunikacionih usluga	25,00	4,00	4,00
b) obavljanje međunarodnog saobraćaja	23,00	4,35	4,35
- Mobilne telefonije	15,00	6,67	6,67
- Internet mreža	5,00	20,00	20,00
- Mreže telefonskih govornica	8,00	12,50	12,50
Microsoft licenca	2,00	50,00	50,00
Kupljeni softveri	5,00	20,00	30,00

U skladu sa članom 13. stav 6. Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. list RCG", br. 65/2001) obračun amortizacije za poreske svrhe se razlikuje od obračuna amortizacije za računovodstvene svrhe. Naime, amortizacija kupljenih softvera se za poreske svrhe obračunava primjenom degresivnog metoda, dok se za ostala nematerijalna ulaganja obračunava primjenom proporcionalnog metoda.

iii/ Amortizacija osnovnih sredstava

Amortizacija osnovnih sredstava se obračunava na nabavnu odnosno procijenjenu vrijednost na početku godine kao i na osnovna sredstva stavljena u upotrebu tokom godine, primjenom proporcionalnog metoda.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2004. i 2003. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.9. Amortizacija (nastavak)

ii/ Amortizacija osnovnih sredstava (nastavak)

Procijenjeni korisni vijek upotrebe pojedinih grupa osnovnih sredstava koji je služio kao osnova za obračun amortizacije i primijenjene stope za godine koja se završavaju 31. decembra 2004. i 2003. su sljedeće:

Glavne grupe osnovnih sredstava	Procijenjeni korisni vijek (godina)	Stopa (%)	Stopa koja se priznaje u poreskom bilansu (%)
Građevinski objekti	15,00 - 55,00	1,82 - 6,67	5,00
Mjesne mreže	2,00 - 25,00	4,00 - 50,00	20,00
Prenosni sistemi i oprema za prenos	2,00 - 25,00	4,00 - 50,00	20,00
Infrastruktura za Internet	16,00 - 19,00	5,26 - 6,25	5,00
Telefonska centrala sa pripadajućom opremom	1,00 - 15,00	6,67 - 100,00	20,00
Antenski stubovi	20,00	5,00	20,00
Serveri	1,00 - 5,00	20,00 - 100,00	30,00
Modemi	1,00 - 3,00	33,33 - 100,00	30,00
Ruteri	1,00 - 5,00	20,00 - 100,00	30,00
Računari i računarska oprema	1,00 - 5,00	20,00 - 100,00	30,00
Terenska i putnička vozila	4,00 - 10,00	10,00 - 25,00	15,00
Specijalni, električni i ostali alati	2,00 - 10,00	10,00 - 50,00	20,00
Kancelarijski namještaj	2,00 - 8,00	12,50 - 50,00	20,00

Korisni vijek upotrebe pojedinih grupa osnovnih sredstava nabavljenih od 1. januara 2003. godine, koji je služio kao osnova za obračun amortizacije i primijenjene stope su sljedeće:

Glavne grupe osnovnih sredstava	Korisni vijek (godina)	Stopa (%)	Stopa koja se priznaje u poreskom bilansu (%)
Građevinski objekti	40,00	2,50	5,00
Mjesne mreže	20,00	5,00	20,00
Prenosni sistemi i oprema za prenos	20,00	5,00	20,00
Infrastruktura za Internet	20,00	5,00	5,00
Telefonska centrala sa pripadajućom opremom	6,00 - 9,10	11,00 - 16,67	20,00
Antenski stubovi	10,00 - 16,00	6,25 - 10,00	20,00
Bazne stanice	9,00	11,11	20,00
Serveri	5,00	20,00	30,00
Modemi	3,00	33,33	30,00
Ruteri	5,00	20,00	30,00
Računari i računarska oprema	3,00 - 4,00	25,00	30,00
Terenska i putnička vozila	5,00 - 6,45	15,50	15,00
Specijalni, električni i ostali alati	5,00	20,00	20,00
Kancelarijski namještaj	8,00	12,50	20,00

U skladu sa članom 13. stav 6. Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. list RCG", br. 65/2001) obračun amortizacije za poreske svrhe se razlikuje od obračuna amortizacije za računovodstvene svrhe. Naime, amortizacija građevinskih objekata i infrastrukture za internet za poreske svrhe obračunava se primjenom proporcionalnog metoda, a za sva ostala osnovna sredstva primjenom degresivnog metoda.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2004. i 2003. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)**3.10. Obezvrijeđenje vrijednosti imovine**

Na dan bilansa stanja, rukovodstvo Društva analizira vrijednosti nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava prikazane u konsolidovanim finansijskim izvještajima. Ukoliko postoji indikacija da za neko nematerijalno ulaganje odnosno osnovno sredstvo postoji obezvrijeđenje, naknadivi iznos te imovine se procjenjuje kako bi se utvrdio iznos obezvrijeđenja. Ukoliko je naknadivi iznos nekog sredstva procijenjen kao niži od vrijednosti iskazane u konsolidovanim finansijskim izvještajima, vrijednost sredstva iskazanog u konsolidovanim finansijskim izvještajima se smanjuje do svoje naknadive vrijednosti.

Obezvrijeđenje se priznaje kao trošak tekućeg perioda i evidentira u okviru ostalih poslovnih rashoda (napomena 30), ukoliko sredstvo nije prikazano u konsolidovanim finansijskim izvještajima po revalorizovanoj vrijednosti, kada se obezvrijeđenje tretira kao smanjenje revalorizacione rezerve do revalorizovanog iznosa.

Ako se kasnije poništi obezvrijeđenje, vrijednost sredstva prikazana u konsolidovanim finansijskim izvještajima se povećava do promijenjene procjene naknadivog iznosa, ali tako da povećana vrijednost prikazana u konsolidovanim finansijskim izvještajima ne prelazi iznos koji bi bio prikazan da se u proteklim godinama nije računalo obezvrijeđenje. Poništenje obezvrijeđenja se računa kao prihod tekućeg perioda, ukoliko sredstvo nije prikazano u konsolidovanim finansijskim izvještajima po revalorizovanoj vrijednosti, kada se poništenje obezvrijeđenja tretira kao povećanje revalorizacione rezerve.

3.11. Dugoročni finansijski plasmani

Dugoročni finansijski plasmani sastoje se od učešća u kapitalu pridruženih privrednih društava i dugoročnih finansijskih plasmana namijenjenih prodaji.

a) Učešća u kapitalu pridruženih privrednih društava

Pridružena privredna društva predstavljaju ona društva u kojima Telekom ima udio u vlasništvu između 20% i 50% ili u kojima ima značajan uticaj, ali koja nisu pod njegovom kontrolom. Učešća u kapitalu pridruženih privrednih društava iskazana su po prvobitnoj vrijednosti ulaganja.

Ukoliko iznos gubitka u pridruženom društvu prevazilazi ulog, Telekom ne evidentira iznos gubitka iznad uloga, ukoliko nije stvorilo obaveze ili izvršilo plaćanja u ime pridruženog društva.

b) Dugoročni finansijski plasmani namijenjeni prodaji

Dugoročni finansijski plasmani namijenjeni prodaji sastoje se od učešća u kapitalu poslovnih banaka, privrednih društava i drugih pravnih lica u zemlji i inostranstvu u kojima Telekom ima udio u vlasništvu ispod 20%. Dugoročni finansijski plasmani namijenjeni prodaji iskazani su po prvobitnoj vrijednosti ulaganja ili po tržišnoj vrijednosti. Tržišna vrijednost utvrđuje se na finansijskoj berzi, odnosno ako ona nije raspoloživa po procjeni rukovodstva Društva o naknadivoj vrijednosti.

3.12. Ostala dugoročna potraživanja

Ostala dugoročna potraživanja sastoje se od dugoročnih potraživanja po osnovu prodaje dugoročnog finansijskog plasmana (RDC), dugoročne oročenih depozita, dugoročnih kredita odobrenih zaposlenima za rješavanje stambenih pitanja i unaprijed plaćenih zakupa GSM lokacija mobilne telefonije na period duži od jedne godine.

Dugoročni krediti odobreni zaposlenima se prikazuju u iznosima datih sredstava (nominalnoj vrijednosti), a nakon toga se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti uz primjenu ugovorene kamatne stope.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2004. i 2003. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.13. Goodwill

Goodwill se odnosi na pozitivnu razliku između nabavne vrijednosti akvizicije i udjela Društva u pravičnoj (fer) vrijednosti stečenih identifikovanih sredstava i obaveza povezanog pravnog lica, pridruženog privrednog društva ili zajednički kontrolisanog društva koji se mogu identifikovati, na dan kupovine. U skladu sa MFSS 3 – Poslovne kombinacije (napomena 2.5) goodwill se ne amortizuje, već se iskazuje u bilansu stanja po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za obračunate gubitke zbog obezvrijeđenja.

3.14. Zalihe

Zalihe obuhvataju zalihe ruralnih, mobilnih i ISDN telefona, rezervnih dijelova, SIM kartica, vaučera, pre-paid i post-paid paketa, materijala i ostalih zaliha.

Zalihe se evidentiraju po nižoj od nabavne vrijednosti i neto prodajne vrijednosti.

Neto prodajna vrijednost je cijena po kojoj zalihe mogu biti prodane u normalnim uslovima poslovanja nakon umanjenja cijene za troškove prodaje.

Zalihe rezervnih dijelova, mobilnih telefona, ISDN telefona, SIM kartica, vaučera, pre-paid i post-paid paketa i materijala se vode po metodu prosječnih nabavnih cijena.

Terećenjem ostalih rashoda vrši se ispravka vrijednosti zaliha u slučajevima kada se ocijeni da je potrebno svesti vrijednost zaliha na njihovu neto prodajnu vrijednost. Oštećene zalihe i zalihe koje po kvalitetu ne odgovaraju standardima se otpisuju.

3.15. Ispravka vrijednosti potraživanja

Ispravka vrijednosti potraživanja po osnovu prodaje usluga fiksne telefonije i internet usluga vrši se na osnovu procjenjivanja naplativosti od strane rukovodstva Društva, a na osnovu istorijata naplate potraživanja od komitenata.

Ispravka vrijednosti potraživanja po osnovu prodaje post-paid usluga mobilne telefonije vrši se za potraživanja koja nisu naplaćena u roku od 120 dana od dana dospjeća za naplatu.

3.16. Gotovina i gotovinski ekvivalenti

U konsolidovanom bilansu tokova gotovine pod gotovinom i gotovinskim ekvivalentima podrazumijevaju se gotovina i sredstva na računima kod poslovnih banaka.

Izdvojena novčana sredstva kod Zajednice JPTT predstavljaju sredstva izdvojena za posebne namjene i koriste se za izmirenje novousaglašenih obaveza po osnovu međunarodnog telekomunikacionog sanbraćaja ostvarenog do 1. jula 2002. godine preko Zajednice JPTT.

3.17. Krediti od banaka i dobavljača

Kreditni od banaka i dobavljača se prvobitno prikazuju u iznosima primljenih sredstava (nominalnoj vrijednosti), a nakon toga se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti uz primjenu ugovorene kamatne stope.

Troškovi transakcija pribavljanja kredita nisu uključeni u iznos po kome se krediti prvobitno prikazuju kako sa to zahtijeva po MRS 39 "Finansijski instrumenti: Priznavanje i vrednovanje" jer po procjeni rukovodstva Društva troškovi tih transakcija nemaju materijalno značajnog efekta na konsolidovane finansijske izvještaje posmatrane u cjelini.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2004. i 2003. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)**3.18. Subvencije Vlade Republike Crne Gore za kupovinu osnovnih sredstava**

Subvencije Vlade Republike Crne Gore, izvršene u ranijim godinama, su utvrđene po nominalnoj vrijednosti gde je postojala razumna sigurnost da će subvencija biti primljena i da će Društvo poštovati sve uslove subvencije. Subvencije Vlade Republike Crne Gore koje se odnose na nabavku osnovnih sredstava su knjižene u korist akcijskog kapitala. Amortizacija osnovnih sredstava koja su nabavljena iz subvencija se evidentirala u bilansu uspjeha tokom procijenjenog ekonomskog vijeka trajanja. Rukovodstvo smatra da efekti primjene MRS 20 – “Računovodstveno obuhvatanje državnih dodjeljivanja i objelodanjivanje državne pomoći” nisu od materijalnog značaja na konsolidovane finansijske izvještaje Društva za 2004. i 2003. godinu posmatrane u cjelini.

Subvencije Vlade Republike Crne Gore, izvršene u tekućoj 2004. godini, utvrđene su po nominalnoj vrijednosti. Subvencije Vlade Republike Crne Gore koje se odnose na nabavku osnovnih sredstava (napomena 6) knjižene su u korist razgraničenih prihoda, pri čemu se prenos na prihode perioda vrši u visini troškova amortizacije istih.

3.19. Revalorizacione rezerve

Revalorizacione rezerve su formirane po osnovu efekata revalorizacije odnosno efekata izvršene procjene vrijednosti osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja koju je Matično društvo izvršilo u skladu sa metodom računovodstvenog obuhvatanja i iskazivanja njihove vrijednosti, koji je dozvoljeni računovodstveni tretman po MRS 16 “Osnovna sredstva (nekretnine, postrojenja i oprema)”.

Revalorizaciona rezerva po osnovu procjene vrijednosti nekog osnovnog sredstva odnosno nematerijalnog ulaganja može se direktno iskazati kao povećanje nerasporedene dobiti ili kao smanjenje akumuliranog nepokrivenog gubitka u visini realizovanih revalorizacionih rezervi. Efekat revalorizacije nekog osnovnog sredstva odnosno nematerijalnog ulaganja koji je iskazan u revalorizacionim rezervama smatra se realizovanim samo u slučaju izvršene prodaje odnosno rashodovanja osnovnog sredstva.

3.20. Statutarne rezerve

U skladu sa Statutom Društva, svake godine se vrši izdvajanje najmanje 5% od ostvarene dobiti na ime statutarne rezervi, sve dok iznos ovih rezervi ne dostigne 10% ukupnog kapitala Društva. Statutarne rezerve koriste se isključivo za pokriće eventualnih gubitaka u poslovanju.

3.21. Rezervisanja

Rezervisanja se priznaju i vrše kada Društvo ima zakonsku ili ugovorenu obavezu kao rezultat prošlih događaja i kada je vjerovatno da će odliv resursa koji stvaraju ekonomske dobiti biti potreban da se izmiri obaveza i kada se može pouzdati procijeniti iznos obaveze. Društvo je po prvi put primijenilo MRS 19 – “Naknade zaposlenima” i izvršilo rezervisanja po osnovu jubilarnih nagrada i otpremnina po osnovu odlaska radnika u penziju sa stanjem na dan 31. decembra 2003. godine. Pomenuta rezervisanja obračunata su od strane nezavisnog ovlaštenog aktuaru i knjižena na teret prenetog gubitka. Kretanje na rezervisanjima po osnovu jubilarnih nagrada i otpremnina po osnovu odlaska radnika u penziju u toku perioda prikazano je u napomeni 20

3.22. Beneficije za zaposlene**a) Porezi i doprinosi za obezbjeđenje socijalne sigurnosti zaposlenih**

U skladu sa propisima koji se primjenjuju u Republici Crnoj Gori, Društvo je u obavezi da plaća doprinose državnim fondovima kojima se obezbjeđuje socijalna sigurnost zaposlenih. Ove obaveze uključuju doprinose za zaposlene na teret poslodavca u iznosima obračunatim po stopama propisanim relevantnim zakonskim propisima. Društvo je, takođe, obavezno da od bruto plata zaposlenih obustavi doprinose i da ih, u ime zaposlenih, uplati tim fondovima. Doprinosi na teret poslodavca i doprinosi na teret zaposlenog se knjiže na teret rashoda perioda na koji se odnose (napomena 29).

NAPOMENE LZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2004. i 2003. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.22. Beneficije za zaposlene (nastavak)

b) Obaveze po osnovu otpremnina i jubilarnih nagrada

Društvo je po Pojedinačnom kolektivnom ugovoru o radu u obavezi da isplati otpremnine u iznosu od 10 minimalnih mjesečnih zarada ostvarenih u Društvu i između 3 i 9 minimalnih mjesečnih zarada po osnovu jubilarnih nagrada za rad ostvaren u Društvu.

Broj minimalnih mjesečnih zarada po osnovu jubilarnih nagrada u zavisnosti od godina radnog staža zaposlenih prikazan je u sljedećoj tabeli:

Godine radnog staža	Broj osnovnih cijena rada
10	3
20	5
30	7
34 (žene)	9
39 (muškarci)	9

Dugoročne obaveze po osnovu jubilarnih nagrada i otpremnina za odlazak u penziju nakon ispunjavanja uslova, iskazane su po sadašnjoj vrijednosti očekivanih budućih isplata zaposlenima (napomena 3.21.).

3.23. Porezi i doprinosi

A/ Porez na dobit - tekući porez

Porez na dobit se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. list RCG", br. 65/01) po progresivnim stopama od 15% do 20% i to:

- na oporezivu dobit do EUR 100.000 primjenjuje se stopa od 15%; i
- na oporezivu dobit iznad EUR 100.000 primjenjuje se stopa od 20%.

Oporeziva dobit se utvrđuje na osnovu dobiti Društva iskazane u bilansu uspjeha uz usklađivanje prihoda i rashoda po odredbama Zakona o porezu na dobit pravnih lica (članova 8 i 9 za usklađivanje prihoda i članova 10 do 20 za usklađivanje rashoda).

Konačan iznos obaveze po osnovu poreza na dobit utvrđuje se primjenom gore navedenih propisanih stopa na poresku osnovicu utvrđenu u poreskom bilansu i umanjuje se za izvršena ulaganja u osnovna sredstva za sopstvenu djelatnost za 25% izvršenih ulaganja, s tim da navedeno umanjenje ne može biti veće od 30% obračunatog poreza u godini u kojoj je izvršeno ulaganje.

Poreski propisi Republike Crne Gore ne predviđaju da se poreski gubici iz tekućeg perioda mogu koristiti kao osnova za povraćaj poreza plaćenog u prethodnim periodima. Međutim, gubici iz tekućeg perioda iskazani u poreskom bilansu mogu se koristiti za umanjenje poreske osnovice budućih obračunskih perioda, ali ne duže od pet godina.

U skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica Član 28 ("Sl. list RCG", br. 80/04) od 1. januara 2005. godine stopa poreza na dobit je proporcionalna i iznosi 9% od poreske osnovice.

ii/ Porez na dobit - odložena poreska sredstva / obaveze

Poreski efekti koji se odnose na privremene razlike između osnovice po kojoj se pojedina sredstva i obaveze priznaju u poreskom bilansu i iznosa po kojima su ta sredstva i obaveze iskazane u konsolidovanim finansijskim izvještajima, iskazani su kao odložena poreska sredstva ili odložene poreske obaveze.

Odložena poreska sredstva / obaveze se obračunavaju po poreskim stopama za koje se očekuje da će biti u primjeni u periodu kada se sredstvo realizuje ili obaveza izmiruje.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2004. i 2003. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.23. Porezi i doprinosi (nastavak)

/iii/ Porezi, doprinosi i druge dažbine koje ne zavise od rezultata poslovanja

Porezi, doprinosi i druge dažbine koji ne zavise od rezultata poslovanja uključuju poreze na imovinu i druge poreze, naknade i doprinose koji se plaćaju prema raznim republičkim i lokalnim poreskim propisima. Ovi porezi i doprinosi su prikazani u bilansu uspjeha u okviru ostalih poslovnih rashoda.

3.24. Pravična (fer) vrijednost

Poslovna politika Društva je da objelodani informacije o pravičnoj vrijednosti aktive i pasive za koju postoje zvanične tržišne informacije i kada se pravična vrijednost značajno razlikuje od knjigovodstvene vrijednosti. Ne postoji dovoljno tržišnog iskustva, kao ni stabilnosti i likvidnosti kod kupovine i prodaje potraživanja i ostale finansijske aktive i pasive, pošto zvanične tržišne informacije nisu u svakom trenutku raspoložive. Stoga, pravičnu vrijednost nije moguće pouzdano utvrditi u odsustvu aktivnog tržišta. Rukovodstvo Društva vrši procjenu rizika i u slučajevima kada se ocijeni da vrijednost po kojoj se imovina vodi u poslovnim knjigama neće biti realizovana, vrši ispravku vrijednosti. Po mišljenju rukovodstva Društva, iznosi u ovim konsolidovanim finansijskim izvještajima odražavaju vrijednost koja je u datim okolnostima najvjerodostojnija i najkorisnija za potrebe izvještavanja.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2004. i 2003. godine

4. KOREKCIJE POČETNOG STANJA

a) Efekti korekcija greške

Korekcije početnog stanja najvećim dijelom se odnose korekciju greške prilikom priznavanja prihoda i nastanka rashoda po osnovu međunarodnog saobraćaja ostvarenog preko Zajednice JPTT i Telekoma Srbije. Korekcije početnih stanja na akumuliranom gubitku su sljedeće:

	(Iznosi u EUR)	
	2004.	2003.
Usaglašavanje potraživanja i obaveza sa Zajednicom JPTT (napomena 3.1.1.3. a))		
- uknjižavanje dugoročnih finansijskih plasmana u satelitske organizacije (ranije bili u vlasništvu Zajednice JPTT)	62.812	-
- saobraćaj iz perioda od 1992. do maja 1997. godine u skladu sa promijenjenim procentom učesća (sa 3,24% na 4,50%)	252.521	-
- novoprijavljeni usaglašeni saobraćaj za period do 1. jula 2002. godine	(631.576)	1.272.938
- naknadno utvrđena potraživanja po osnovu kablovskog sistema Bar-Krf	299.189	-
- naknadno utvrđena i naplaćena potraživanja po osnovu saobraćaja iz perioda od 1992. do maja 1997. godine	731.319	-
	<u>714.265</u>	<u>1.272.938</u>
Usaglašavanje potraživanja i obaveza sa Telekomom Srbije po osnovu dolaznog i odlaznog međunarodnog saobraćaja za period od 1. jula 2002. godine do zaključno sa 31. decembrom 2003. godine (napomena 3.1.1.3. b))	1.297.753	(861.736)
Viškovi vrijednosti osnovnih sredstava identifikovanih procjenom vrijednosti ovlašćenog procjenitelja	-	1.695.740
Uknjižavanje dugoročnog finansijskog plasmana kod Crnogorske komercijalne banke A.D., Podgorica	198.617	-
Ostale korekcije	128.021	7.839
	<u>2.338.656</u>	<u>2.114.781</u>

Telekom Crne Gore je usaglasio stanje dugoročnog finansijskog plasmana kod Crnogorske komercijalne banke A.D., Podgorica. Povećanje plasmana nastalo je kao posljedica emisije akcija iz neraspoređene dobiti sa stanjem na dan 31. decembra 2002. godine, koja je registrovana u Centralnoj Depozitarnoj Agenciji Republike Crne Gore u toku 2004. godine. Navedenom emisijom akcija nisu se promijenili ranije utvrđeni relativni odnosi između akcionara.

b) Efekti primjene MSFI

Društvo je u skladu sa Odlukom o neposrednoj primjeni Međunarodnih računovodstvenih standarda (Sl. list RCG br. 69/2002) izvršilo korektivna knjiženja i dodatno primijenilo preostale Međunarodne računovodstvene standarde počevši od 1. januara 2003. godine. Efekti korekcija zbog primjene MSFI 1 su sljedeći:

	(Iznosi u EUR)			
	Akcijski kapital	Revalorizacione rezerve	Akumulirani gubitak	Ukupno
Prenos efekata ranije izvršene procjene vrijednosti osnovnih sredstava na dan 31. decembra 2002. godine (napomena 17)	(56.949.998)	56.949.998	-	-
Prenos efekata ranije izvršene procjene rashodovanih osnovnih sredstava	-	(4.763.558)	4.763.558	-
Uklanjanje revalorizacionih rezervi po ranije izvršenoj procjeni osnovnih sredstava	-	(6.508.182)	6.508.182	-
Efekat primjene MRS 19 (napomene 3.21 i 20)	-	-	(1.028.723)	(1.028.723)
Pozitivan efekat procjene osnovnih sredstava	-	10.376.619	-	10.376.619
Negativan efekat procjene osnovnih sredstava	-	(45.726.382)	(50.322.947)	(96.049.329)
Stanje, 31. decembra 2003. godine	<u>(56.949.998)</u>	<u>10.328.495</u>	<u>(40.079.930)</u>	<u>(86.701.433)</u>

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2004. i 2003. godine

5. NEMATERIJALNA ULAGANJA

(Iznosi u EUR)

	<u>Licence</u>	<u>Softver i ostala nematerijalna ulaganja</u>	<u>Avansi i nematerijalna ulaganja u pripremi</u>	<u>Ukupno</u>
Nabavna vrijednost				
Stanje, 1. januara 2004. godine	10,305.075	17,157.108	33.066	27,495.249
Korekcija početnog stanja za Internet i Montecard	20.753	662.634	-	683.387
Korekcija početnog stanja za RDC	-	(5.490)	-	(5.490)
Povećanja	2,828,269	1,931.619	2,270.731	7,030.619
Prenosi:				
- sa osnovnih sredstava	-	57.970	-	57.970
- ostali prenos	-	6.400	(6.400)	-
Otuđenja i rashodovanja	(8.181)	-	(987)	(9.168)
Stanje, 31. decembra 2004. godine	<u>13,145.916</u>	<u>19,810.241</u>	<u>2,296.410</u>	<u>35,252.567</u>
Ispravka vrijednosti				
Stanje, 1. januara 2004. godine	812.839	6,150.762	-	6,963.601
Korekcija početnog stanja za Internet i Montecard	12.580	-	-	12.580
Korekcija početnog stanja za RDC	-	(131)	-	(131)
Prenosi sa osnovnih sredstava	-	10.968	-	10.968
Obračunata amortizacija	681.881	3,713.574	-	4,395.455
Otuđenja i rashodovanja	(8.181)	-	-	(8.181)
Obezvrijeđenje	-	677.442	-	677.442
Stanje, 31. decembra 2004. godine	<u>1,499.119</u>	<u>10,552.615</u>	<u>-</u>	<u>12,051.734</u>
Sadašnja vrijednost				
31. decembra 2004. godine	<u>11,646.797</u>	<u>9,257.626</u>	<u>2,296.410</u>	<u>23,200.833</u>
31. decembra 2003. godine	<u>9,492.236</u>	<u>11,006.346</u>	<u>33.066</u>	<u>20,531.648</u>

U skladu sa Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju visine naknade za registraciju i licence telekomunikacionih operatora i pružalaca telekomunikacionih servisa od 5. novembra 2004. godine, Ministarstvo ekonomije Republike Crne Gore propisalo je posebnu godišnju naknadu za obavljanje međunarodnog saobraćaja (napomena 3.7.1) za svaku godinu perioda važenja telekomunikacione licence u visini od EUR 120.000. Navedena naknada plaća se jednokratno u iznosu utvrđenom od strane Agencije za telekomunikacije Republike Crne Gore (napomena 22). Shodno navedenom, vrijednost telekomunikacione licence se uvećava za EUR 2,760.000 počev od 1. januara 2004. godine do zaključno sa periodom važenja telekomunikacione licence.

Nematerijalna ulaganja u pripremi sa stanjem na dan 31. decembra 2004. godine najvećim dijelom se odnose na ulaganja po osnovu projekta uvođenja novog biling sistema odnosno nabavku softvera, licence i implementacije biling sistema fiksne i mobilne telefonije (napomena 19).

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2004. i 2003. godine

6. OSNOVNA SREDSTVA

(Iznosi u EUR)

	Zemljište	Građevinski objekti	Oprema i ostala osnovna sredstva	Investicije u toku	Avansi za nematerijalnu imovinu	Ukupno
Nabavna vrijednost						
Stanje, 1. januara 2004. godine	5,222.527	56,979.981	54,544.684	16,016.470	3,012.549	135,776.211
Korekcija početnog stanja za						
Internet i Montecard	-	216.019	1,923.508	1.675	-	2,141.202
Korekcija početnog stanja za RDC	(1,433.250)	(2,027.583)	(130.654)	(2,223.140)	-	(5,814.627)
Pevećanja	212.519	500.283	3,777.974	8,462.809	3,057.391	16,010.976
Subvencije	-	115.573	-	39.880	-	155.453
Prenosi						
- sa investicija u toku	85.513	6,589.409	2,890.394	(6,354.111)	(3,211.205)	-
- na zalihe	-	-	-	(1,108.733)	-	(1,108.733)
- na nematerijalna ulaganja	-	-	(57.970)	-	-	(57.970)
Manjak	-	-	(11.785)	-	-	(11.785)
Otuđenja i rashodovanja	(34.897)	(214.230)	(527.714)	(892.065)	-	(1,668.906)
Obezvrijeđenje	(434.400)	-	-	-	-	(434.400)
Stanje, 31. decembra 2004. godine	<u>3,618.012</u>	<u>62,159.452</u>	<u>62,408.437</u>	<u>13,942.785</u>	<u>2,858.735</u>	<u>144,987.421</u>
Ispravka vrijednosti						
Stanje, 1. januara 2004. godine	-	2,802.422	8,352.508	-	-	11,154.930
Korekcija početnog stanja za						
Internet i Montecard	-	24.617	724.290	-	-	748.907
Korekcija početnog stanja za RDC	-	(20.868)	(1.318)	-	-	(22.186)
Prenosi:						
- na nematerijalna ulaganja	-	-	(10.968)	-	-	(10.968)
- ostali prenos	-	1.252	(1.252)	-	-	-
Obracunata amortizacija	-	3,249.568	7,399.044	-	-	10,648.612
Otuđenja i rashodovanja	-	(19.303)	(209.979)	-	-	(229.282)
Manjak	-	-	(8.050)	-	-	(8.050)
Obezvrijeđenje	-	-	172.700	-	-	172.700
Stanje, 31. decembra 2004. godine	-	<u>6,037.688</u>	<u>16,416.975</u>	-	-	<u>22,454.663</u>
Sadašnja vrijednost						
31. decembra 2004. godine	<u>3,618.012</u>	<u>56,121.764</u>	<u>45,991.462</u>	<u>13,942.785</u>	<u>2,858.735</u>	<u>122,532.758</u>
31. decembra 2003. godine	<u>5,222.527</u>	<u>54,177.559</u>	<u>46,192.176</u>	<u>16,016.470</u>	<u>3,012.549</u>	<u>124,621.281</u>

Rashodovanje investicija u toku u iznosu od EUR 892.065 najvećim dijelom se odnosi na rashodovanje procesora ukupne vrijednosti od EUR 741.938, izvršenim u skladu sa Izvještajem centralne popisne komisije i na osnovu odluke Odbora direktora Društva od 7. marta 2005. godine.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembar 2004. i 2003. godine

7. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

	Učešće %	2004.	(Iznosi u EUR) 31. decembra 2003.
Učešće u kapitalu pridruženih društava			
- PTT Standard d.o.o., Podgorica	20,00	345.924	345.924
- Servisni centar za elektronsko poslovanje E-Mon d.o.o., Podgorica	35,00	225.388	-
- Internet Crna Gora d.o.o., Podgorica	25,00	-	195.991
- Montenegrocard d.o.o., Podgorica	51,00	-	83.776
		571.312	625.691
Minus: Ispravka vrijednosti		(345.924)	(345.924)
		225.388	279.767
Dugoročni finansijski plasmani namijenjeni prodaji			
<i>Učešće u kapitalu poslovnih banaka</i>			
- Crnogorska komercijalna banka A.D., Podgorica	11,80	1.318.949	980.239
- Hipotekarna banka A.D., Podgorica	1,46	75.000	19.062
- Atlasmont banka A.D., Podgorica	0,30	34.401	-
- EFG Eurobank A.D., Beograd	0,03	10.712	10.712
		1.439.062	1.010.013
Minus: Ispravka vrijednosti		(22.794)	-
		1.416.268	1.010.013
<i>Učešće u kapitalu drugih pravnih lica</i>			
- Poštanska štedionica A.D., Beograd	3,75	127.040	127.040
- Lovćen osiguranje A.D., Podgorica	0,39	37.200	37.200
		164.240	164.240
<i>Učešća u kapitalu satelitskih organizacija u inostranstvu</i>			
- Intelsat, Ltd	0,0061	25.700	-
- New Skics Satelites N.V.	0,0061	575	-
- Eutelsat	0,0027	28.475	-
- Inmarsat	0,0057	4.198	-
		58.948	-
		1.864.844	1.454.020

Odlukom Odbora direktora Društva, Telekom Crne Gore je 1. decembra 2003. godine izvršio prenos nematerijalnih ulaganja, osnovnih sredstava za emitovanje radio i televizijskih signala i novčanih sredstava na novo pravno lice pod nazivom Društvo za prenos i emitovanje radio-difuznih signala Radio-difuzni centar d.o.o., Podgorica ("RDC"). Telekom Crne Gore je bio jedini osnivač RDC-a. Osnivački kapital utvrđen je od strane nezavisnog ovlaštenog procjenitelja.

U skladu sa Ugovorom o prenosu udjela (prenosu osnivačkih prava u RDC) zaključenim 10. decembra 2004. godine između Telekoma Crne Gore i Vlade Republike Crne Gore, RDC u potpunosti prelazi u državno vlasništvo (napomena 9).

Povećanje plasmana kod Crnogorske komercijalne banke A.D., Podgorica u iznosu EUR 338.710 Društvo je evidentiralo na osnovu emisije akcija iz neraspoređene dobiti navedene poslovne banke.

Telekom Crne Gore je, Odlukom Odbora direktora Društva o pristupanju osnivanju Servisnog centra za elektronsko bankarstvo od 14. oktobra 2004. godine, sa suosnivačem, preduzećem Pexim d.o.o., Beograd, osnovao Servisni centar za elektronsko poslovanje E-Mon d.o.o. Podgorica. Osnivački ulog Društva obezbijeđen je u vidu infrastrukture i telekomunikacionih kapaciteta koji je sa stanjem na dan 31. decembra 2004. godine iskazan po sadašnjoj vrijednosti očekivanih budućih prihoda koje bi Društvo osvarilo najvećim dijelom po osnovu zakupa interneta i poslovnih prostorija u vlasništvu Društva, ISDN pristupa i VPN veze ka poslovnim bankama (napomena 25). U skladu sa odlukom rukovodstva Društva, osnov za obračun sadašnje vrijednosti očekivanih budućih prihoda predstavlja primjena godišnje kamatne stope od 9%.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2004. i 2003. godine

8. GOODWILL

Na osnovu Odluke Odbora direktora Društva od 19. februara 2004. godine, Telekom Crne Gore je, iskoristivši pravo preče kupovine zaključio ugovor o kupovini dijela kapitala Interneta za iznos od EUR 1,750.000 čime je postao vlasnik dodatnih 60% osnivačkog kapitala navedenog društva i tako preuzeo kontrolu nad njegovim finansijskim i operativnim poslovanjem.

Neto imovina Interneta stečena u trenutku preuzimanja utvrđena je u iznosu od EUR 1,165.679 odnosno, goodwill stečen kupovinom Interneta procijenjen je u iznosu od EUR 780.312. Na dan 31. decembra 2004. godine Telekom Crne Gore ima u svom vlasništvu 85% Interneta.

9. OSTALA DUGOROČNA POTRAŽIVANJA

	(Iznosi u EUR)	
	31. decembra	
	2004.	2003.
Potraživanja po osnovu prodaje dugoročnog finansijskog plasmana - RDC	3,427.992	-
Dugoročno oročeni depozit kod Crnogorske komercijalne banke A.D., Podgorica	1,500.000	2,500.000
Potraživanja od zaposlenih po osnovu datih stambenih kredita		
- Matično društvo (Telekom Crne Gore)	1,112.302	-
- Monet	694.921	525.448
- Internet	74.999	-
	1,882.222	525.448
Minus: Tekuće dospjeće (napomena 12)	(123.459)	(27.802)
	1,758.763	497.646
Unaprijed plaćeni zakup GSM lokacija	217.664	167.641
Minus: Tekuće dospjeće (napomena 14)	(53.021)	(35.816)
	164.643	131.825
	<u>6,851.398</u>	<u>3,129.471</u>

Potraživanja od Vlade Republike Crne Gore u iznosu od EUR 3,427.992 sa stanjem na dan 31. decembra 2004. godine predstavljaju sadašnju vrijednost očekivanih budućih prihoda koje bi Društvo ostvarilo u skladu sa Ugovorom o prenosu udjela (prenosu osnivačkih prava u Radio-difuznom centru d.o.o., Podgorica) zaključenim 10. decembra 2004. godine između Telekoma Crne Gore i Vlade Republike Crne Gore na osnovu kog RDC u potpunosti prelazi u državno vlasništvo. U skladu sa odlukom rukovodstva Društva, osnov za obračun sadašnje vrijednosti očekivanih budućih prihoda predstavlja primjena godišnje kamatne stope od 9%. Prodaja osnivačkih prava u RDC Vladi Republike Crne Gore prouzrokovala je gubitak Društva u inosu od EUR 2,272.656 (napomena 30).

Navedenim Ugovorom, Vlada Republike Crne Gore se obavezala da plati Društvu kupoprodajnu cijenu preciziranu Ugovorom o prenosu udjela u iznosu EUR 5,943.937 u roku od deset godina od dana zaključenja ovog Ugovora sa grejs periodom od 18 mjeseci na koji se ne zaračunava kamata. Kao što je dalje navedeno u Ugovoru, po isteku grejs perioda, a do isteka druge godine od dana zaključenja Ugovora, Vlada Republike Crne Gore je dužna da isplati Društvu iznos od EUR 300.000 u jednakim mjesečnim ratama i to svakog prvog u mjesecu za nastupajući mjesec. U trećoj i četvrtoj godini otplate Vlada Republike Crne Gore se obavezuje da plati Društvu godišnje iznose od EUR 600.000 u jednakim mjesečnim ratama i to svakog prvog u mjesecu za nastupajući mjesec. Ostatak kupoprodajne cijene Vlada Republike Crne Gore će isplatiti Društvu u sljedećih šest godina, tako što se preostali iznos dijeli na jednake 72 mjesečne rate koje se uplaćuju svakog prvog u mjesecu za nastupajući mjesec.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2004. i 2003. godine

9. OSTALA DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (Nastavak)

Ostala dugoročna potraživanja u iznosu od EUR 1,500.000 sa stanjem na dan 31. decembra 2004. godine predstavljaju dugoročno oročeni depozit kod Crnogorske komercijalne banke A.D., Podgorica. Navedena sredstva su oročena kao obezbjeđenje plaćanja po neopozivoj garanciji koju je Crnogorska komercijalna banka A.D., Podgorica izdala dobavljaču "Ericsson Nikola Tesla", Zagreb po osnovu Ugovora o kreditu broj ETK/EN/YU – 02:204 (napomena 19). Sredstva su oročena u oktobru 2002. godine sa fiksnom godišnjom kamatnom stopom od 7,5%, koja se obračunava i plaća kvartalno. Rok za vraćanje oročenog depozita ističe izmirenjem obaveza prema dobavljaču.

Stambeni krediti dati zaposlenima Matičnog društva u iznosu EUR 1,112.302 odobreni su sa rokom otplate od 5, 7 i 20 godina i godišnjom kamatnom stopom od 2%, koja se obračunava i plaća mjesečno. Iznos odobrenih sredstava po zaposlenom kreće se od EUR 5.000 do EUR 48.500. Određenom broju zaposlenih, koji ostvaruju pravo na umanjnje, kreditna obaveza je umanjena 0,5% za svaku godinu efektivnog radnog staža ostvarenog do 31. decembra 1993. godine i procenat umanjnja kreće se od 3,5% do 14,5% ukupnog iznosa odobrenog kredita. Pravo na umanjnje zaposleni su ostvarili po osnovu izdvajanja doprinosa za stambenu izgradnju do 1993. godine.

Radi obezbjeđenja uredne otplate kredita, Matično društvo je obezbjedilo hipoteke na stambene jedinice korisniku kredita. U skladu sa Ugovorom zaposleni je obavezan da odmah po kupovini / izgradnji stambene jedinice izvrši uknjižbu prava svojine na svoje ime i da za iznos kreditne obaveze ustanovi založno pravo - hipoteku i reda na nepokretnosti pribavljenoj odnosno izgrađenoj sredstvima kredita. Dokaz o izvršenom uknjižavanju založnog prava, zaposleni je dužan da dostavi najviše u roku od 5 mjeseci od dana isplate kredita. Do zaključno sa 31. decembrom 2004. godine, Matično društvo je izvršilo uknjižavanje založnog prava na EUR 490.756 kreditne obaveze zaposlenih odnosno, 44,12% ukupne vrijednosti odobrenih kredita.

Uknjižavanje založnog prava nije sprovedeno za EUR 517.269 kreditne obaveze zaposlenih odnosno, 46,50% ukupne vrijednosti odobrenih kredita, kojima je do zaključno sa 31. decembrom 2004. godine istekao ugovorom dozvoljeni rok za dostavljanje dokaza o izvršenom uknjižavanju založnog prava.

Od ukupnog iznosa datih kredita dio kredita koji su dati višem rukovodstvu Matičnog društva i koji dospijevaju na naplatu u budućim periodima, na dan 31. decembra 2004. godine iznosi EUR 258.104.

Stambeni krediti dati zaposlenima Moneta sa stanjem na dan 31. decembra 2004. godine u iznosu EUR 694.921 (31. decembra 2003. godine EUR 525.448) su odobreni na period od 20 godina i godišnjom kamatnom stopom od 1,5%. Iznos odobrenih sredstava po zaposlenom kreće se od EUR 20.000 do EUR 50.000. U skladu sa odredbama Člana 45. Pravilnika o rješavanju stambenih potreba Moneta, za određeni broj zaposlenih odobreno je umanjnje od 0,5% do 5% odobrenog iznosa. Monet je Ugovorima o kreditu obezbjedio hipoteke na stambene jedinice korisnika kredita kao obezbjeđenje navedenih kredita, ali ih nije upisao u sudski registar.

Od ukupnog iznosa datih kredita, neotplaćeni dio kredita koji su dati višem rukovodstvu Moneta i koji dospijevaju na naplatu u budućem periodu na dan 31. decembar 2004. godine iznose EUR 202.492.

Stambeni krediti dati zaposlenima Interneta sa stanjem na dan 31. decembra 2004. godine u iznosu EUR 74.999 su odobreni na period od 10 godina, godišnjom kamatnom stopom od 1,85% i vraćaju se u jednakim mjesečnim anuitetima koji uključuju i kamatu, počev od 1. januara 2004. godine. Iznos odobrenih sredstava po zaposlenom kreće se od EUR 20.000 do EUR 30.000. Internet je obezbjedio hipoteke na stambene jedinice korisnika kredita kao obezbjeđenje navedenih kredita. Od ukupnog iznosa datih kredita, neotplaćeni dio kredita koji su dati višem rukovodstvu Interneta i koji dospevaju na naplatu u budućim periodima, na dan 31. decembra 2004. godine iznosi EUR 47.999.

Ostala dugoročna potraživanja iskazana na dan 31. decembra 2004. godine u iznosu od neto EUR 164.643 (31. decembra 2003. godine EUR 131.825) odnose se na unaprijed plaćene zakupe GSM lokacija.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembar 2004. i 2003. godine

10. ZALIHE

	(Iznosi u EUR)	
	2004.	31. decembra 2003.
Roba u magacinu	-	
- Telefonski aparati ruralne telefonije	532.408	609.985
- Mobilni telefoni	286.138	456.721
- SIM kartice	47.189	263.975
- Vaučeri	153.656	220.728
- Pre-paid & Post-paid paketi	44.009	29.401
- ISDN telefoni	131.405	167.858
- Vaučeri fiksne telefonije	50.689	-
- Ostale zalihe robe	-	27.292
	<u>1.245.494</u>	<u>1.775.960</u>
Minus: Obezvrijeđenje vrijednosti telefonskih aparata ruralne telefonije	(354.666)	(182.996)
	<u>890.828</u>	<u>1.592.964</u>
Rezervni dijelovi	1.672.060	203.427
Materijal	240.474	143.298
Alat i inventar	88.412	79.255
Ostale zalihe	107.562	19.055
	<u>2.108.508</u>	<u>445.035</u>
	<u>2.999.336</u>	<u>2.037.999</u>

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2004. i 2003. godine

11. POTRAŽIVANJA IZ POSLOVNIH ODNOSA

	(Iznosi u EUR)	
	31. decembra	
	2004.	2003.
a) Potraživanja po osnovu telekomunikacionih usluga		
Kupci u zemlji		
– fiksne telefonije	21,897.777	22,500.950
– mobilne telefonije	5,251.974	4,312.255
– po osnovu roaming-a	402.559	507.909
– po osnovu usluga internet servisa	98.417	-
– potraživanja od dilera	616.753	339.343
	<u>28,267.480</u>	<u>27,660.457</u>
Kupci u inostranstvu		
– fiksne telefonije	2,715.618	2,884.080
– po osnovu roaming-a	157.700	776.136
– po osnovu usluga internet servisa	106.879	-
	<u>2,980.197</u>	<u>3,660.216</u>
	31,247.677	31,320.673
Minus: Ispravka vrijednosti	(12,447.838)	(10,220.547)
	<u>18,799.839</u>	<u>21,100.126</u>
b) Ostala potraživanja		
Potraživanja po osnovu datih avansa dobavljačima	80.922	258.779
Potraživanja po osnovu preplaćenih poreza i doprinosa	1,156.234	494.889
Potraživanja od zaposlenih	32.594	68.602
Potraživanja po osnovu kamata	40.776	232.811
Potraživanja po osnovu prodaje ISDN aparata	176.598	-
Potraživanja po osnovu provizije (naplata radio-difuzne preplate)	39.704	-
Druga potraživanja iz poslovnih odnosa	103.522	240.838
	<u>1,630.350</u>	<u>1,295.919</u>
	<u>20,430.189</u>	<u>22,396.045</u>

12. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

	(Iznosi u EUR)		
	31. decembra		
	USD	2004.	2003.
Vektra d.o.o., Podgorica		-	261.104
Centralna banka Crne Gore		-	199.671
Crnogorska komercijalna banka A.D., Podgorica	3,335.680	2,452.058	116.730
Crnogorska komercijalna banka A.D., Podgorica		684.553	-
Elektroprivreda Crne Gore A.D., Nikšić		134.807	-
Atlasmont banka A.D., Podgorica	1,000.000	735.100	-
		<u>4,006.518</u>	<u>576.905</u>
Minus: Ispravka vrijednosti		(134.807)	(261.104)
		<u>3,871.711</u>	<u>315.801</u>
Kratkoročni krediti pretplatnicima		25.929	215.285
Tekuće dospjeće dugoročnih potraživanja od zaposlenih (napomena 9)		123.459	27.802
		<u>149.388</u>	<u>243.087</u>
		<u>4,021.099</u>	<u>558.888</u>

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2004. i 2003. godine

12. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (Nastavak)

Kratkoročni finansijski plasmani kod Crnogorske komercijalne banke A.D., Podgorica predstavljaju kratkoročno oročene depozite na period od 35 do 365 dana, sa kamatnom stopom od 4,5% do 7% na godišnjem nivou odnosno 0,6% na mjesečnom nivou.

Kratkoročni finansijski plasman kod Atlasmont banke A.D., Podgorica predstavlja kratkoročno oročen depozit na period od 90 dana, sa kamatnom stopom od 3,5% na godišnjem nivou.

Kratkoročni krediti pretplatnicima iskazani na dan 31. decembra 2004. godine u iznosu od EUR 25.929 (31. decembra 2003. godine EUR 215.285) predstavljaju kredite date fizičkim licima koja postaju post-paid korisnici kupovinom mobilnih telefonskih aparata u marketinškoj akciji pod nazivom "Najbolje" koja je startovala u decembru 2003. godine. Akcija je stimulisala priključenje novih post-paid pretplatnika. Ugovorom je definisano da novi pretplatnik uplaćuje 50% vrijednosti mobilnog telefona odmah po potpisivanju Ugovora kojim se ujedno obavezuje da će biti post-paid pretplatnik minimum godinu dana, dok se preostalih 50% vrijednosti otplaćuje kroz sljedeća dva mjesečna računa.

13. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI

	(Iznosi u EUR)	
	31. decembra	
	2004.	2003.
Žiro račun u EUR	1,974.565	610.388
Devizni žiro računi	370.154	393.236
Devizna i blagajna u EUR	25.747	24.329
Ostala novčana sredstva i računi	327.756	79.861
	<u>2,698.222</u>	<u>1,107.814</u>
Izdvojena novčana sredstva kod Zajednice JPTT (napomena 3.16)	389.930	-
	<u>3,088.152</u>	<u>1,107.814</u>

14. UNAPRIJED PLAĆENI TROŠKOVI

	(Iznosi u EUR)	
	31. decembra	
	2004.	2003.
Aktivna vremenska razgraničenja		
Razgraničeni troškovi SIM kartica do jedne godine	-	229.000
Unaprijed plaćeni troškovi		
- Zakupa GSM lokacija (napomena 9)	53.021	35.816
- Ostalih zakupa	10.710	39.337
- Osiguranja imovine i lica	23.563	17.346
- Toplog obroka i prevoza radnika	16.750	12.669
- Usluga održavanja i obuke kadrova	127.037	6.002
- Ostali unaprijed plaćeni troškovi	34.569	-
	<u>265.650</u>	<u>340.170</u>

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembar 2004. i 2003. godine

15. OBRAČUNATI A NENAPLAĆENI PRIHODI

	(Iznosi u EUR)	
	31. decembra 2004.	31. decembra 2003.
Procjena potraživanja po osnovu međunarodnih dolaznih poziva – direktni saobraćaj	2,283.028	2,156.975
Obračunati prihodi od odlaznih domaćih i međunarodnih poziva za period od dana posljednjeg fakturisanja do dana bilansa stanja	-	302.558
Akontacioni porez na dodatu vrijednost	58.174	206.424
Ostali obračunati a nenaplaćeni prihodi	29.834	-
	<u>2,371.036</u>	<u>2,665.957</u>
Minus: Ispravka vrijednosti	(142.730)	-
	<u>2,228.306</u>	<u>2,665.957</u>

16. PROMJENE NA ISPRAVCI VRIJEDNOSTI POTRAŽIVANJA

Promjene na ispravci vrijednosti potraživanja za godinu koja se završava 31. decembra 2004. godine prikazan je u narednoj tabeli:

	(Iznosi u EUR)			
	Potraživanja iz poslovnih odnosa (napomena 11)	Kratkoročni finansijski plasmami (napomena 12)	Obračunati a nenaplaćeni prihodi (napomena 15)	Ukupno
Stanje, 1. januara 2004. godine	10,220.547	261.104	-	10,481.651
Korekcija početnog stanja za Internet i Montecarč	59.193	-	-	59.193
Nova ispravka u toku godine (napomena 30)	3,339.439	-	142.730	3,482.169
Otpis	(11.952)	-	-	(11.952)
Ispravka vrijednosti za prethodno otpisana potraživanja	-	511.292	-	511.292
Naplata u toku perioda (napomena 27)	(1,159.389)	(637.589)	-	(1,796.978)
Stanje, 31. decembra 2004. godine	<u>12,447.838</u>	<u>134.807</u>	<u>142.730</u>	<u>12,725.375</u>

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembar 2004. i 2003. godine

17. AKCIJSKI KAPITAL

Akcijski kapital

	(Iznosi u EUR)					
	31. decembra 2004.			31. decembra 2003.		
	Broj akcija	%	Vrijednost	Broj akcija	%	Vrijednost
Upisane i uplaćene akcije						
Vlada Republike Crne Gore	23,953.548	50,67	71,443.852	12,083.443	51,12	72,078.946
Zavod za zapošljavanje	213.080	0,45	635.532	-	0,00	-
Privatizacioni fondovi:						
- "HLT"	2,992.932	6,33	8,926.719	1,496.466	6,33	8,926.569
- "EUROFOND"	1,580.588	3,34	4,714.262	790.444	3,35	4,715.077
- "ATLAS MONT"	1,558.451	3,30	4,648.236	775.489	3,28	4,625.869
- "TREND"	1,345.951	2,85	4,014.433	638.866	2,70	3,810.900
- "MONETA"	1,159.836	2,45	3,459.327	576.542	2,44	3,439.131
- "MIG"	876.651	1,85	2,614.699	359.723	1,52	2,145.784
	<u>9,514.409</u>	<u>20,12</u>	<u>28,377.676</u>	<u>4,637.530</u>	<u>19,62</u>	<u>27,663.330</u>
Ostala pravna lica	1,029.471	2,18	3,070.500	49.082	0,21	292.779
Fizička lica	<u>12,563.432</u>	<u>26,58</u>	<u>37,468.834</u>	<u>6,866.915</u>	<u>29,05</u>	<u>40,961.339</u>
	<u>47,273.940</u>	<u>100,00</u>	<u>140,996.394</u>	<u>23,636.970</u>	<u>100,00</u>	<u>140,996.394</u>

Nominalna vrijednost jedne akcije sa stanjem na dan 31. decembra 2004. godine iznosi EUR 2,9826 (31. decembra 2003. godine EUR 5,9651).

Akcije Telekoma Crne Gore (Matičnog društva) se kotiraju na NEX Montenegro berzi akcija u Republici Crnoj Gori. Tržišna vrijednost jedne akcije sa stanjem na dan 31. decembra 2004. godine iznosi EUR 2,0031 (31. decembra 2003. godine EUR 0,8600).

Na dan 31. decembra 2004. godine akcijski kapital fizičkih lica iskazan u iznosu EUR 37,468.834 uključuje 67.162 upisane a neuplaćene akcije fizičkih lica ukupne vrijednosti EUR 200.317 (31. decembra 2003. godine akcijski kapital fizičkih lica uključuje 37.472 upisane a neuplaćene akcije fizičkih lica ukupne vrijednosti EUR 223.524).

Na osnovu Odluke Skupštine akcionara Društva o smanjenju akcijskog kapitala od 26. decembra 2003. godine poništeno je 10,367.310 običnih akcija, ukupne nominalne vrijednosti EUR 61,842.037. Navedeno smanjenje akcijskog kapitala odnosi se na pokriće akumuliranog gubitka u iznosu od EUR 4,892.039 i na isknjižavanje efekata ranije izvršene procjene vrijednosti osnovnih sredstava sa stanjem na dan 31. decembra 2000. godine u iznosu od EUR 56,949.998. Odlukom o smanjenju akcijskog kapitala Društva nisu promijenjeni postojeći relativni odnosi između akcionara, niti ranije stečena prava akcionara.

Skupština akcionara Društva je na II vanrednoj sjednici održanoj 5. marta 2004. godine donijela Odluku o emisiji po osnovu usitnjavanja akcija Društva. Navedenom Odlukom izvršeno je poništavanje 23,636.970 običnih akcija sa stanjem na dan 31. decembra 2003. godine. Novom emisijom akcija izvršeno je usitnjavanje, tako da se ukupan kapital Društva podijelio na 47,273.940 običnih akcija, pri čemu se nisu promijenili ranije utvrđeni relativni odnosi između akcionara, niti ranije stečena prava akcionara.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembar 2004. i 2003. godine

18. MANJINSKI INTERES

	(Iznosi u EUR)		
	Interuct	Montecard	Ukupno
Stanje, 1. januara 2004.godine	1,028.540	720.215	1,748.755
Udio prodat Matičnom društvu, 19. februara 2004. godine	(822.832)	-	(822.832)
Dividende i porez na dividende	(51.750)	-	(51.750)
Učesće u neto dobiti / (gubitku) tekuće godine	122.230	(42.912)	79.318
Stanje, 31. decembra 2004. godine	<u>276.188</u>	<u>677.303</u>	<u>953.491</u>

19. DUGOROČNE OBAVEZE

	Kamatna stopa	Inicijalni iznos	(Iznosi u EUR)	
			31. decembra 2004.	2003.
Dugoročni krediti u zemlji				
- HVB Banka A.D., Beograd	šestomjesečni EURIBOR+ 4,75% godišnje	3,200.000	2,800.000	3,200.000
Montenegrobanka A.D., Podgorica	šestomjesečni EURIBOR+ 3,5% godišnje	1,300.000	935.113	-
			<u>3,735.113</u>	<u>3,200.000</u>
Dugoročni krediti u inostranstvu				
- Ericsson Nikola Tesla, Zagreb	6,10% godišnje	10,181.470	3,532.597	5,610.249
- Ericsson Nikola Tesla, Zagreb	5,9-6,3% godišnje	10,522.130	7,285.126	7,845.713
- Slovenska izvozna družba d.d., Ljubljana	EURIBOR+ 1,85% godišnje	747.707	448.624	598.166
- Telekom Italija – Projekat "Bar-Krf"	USD 2% godišnje	1,962.050	365.118	397.154
			<u>11,631.465</u>	<u>14,451.282</u>
Ostale dugoročne obaveze u zemlji				
- Finansiranje Pošte Crne Gore d.o.o., Podgorica			-	267.414
Ukupno dugoročne obaveze			<u>15,366.578</u>	<u>17,918.696</u>
Minus: Tekuće dospjeće dugoročnih obaveza (napomena 23)			<u>(10,005.660)</u>	<u>(7,571.566)</u>
			<u>5,360.918</u>	<u>10,347.130</u>

Dospjeće dugoročnih obaveza prikazano je u narednoj tabeli:

	(Iznosi u EUR)	
	2004.	31. decembra 2003.
- do jedne godine	10,005.660	7,571.566
- od jedne do dvije godine	4,641.031	7,857.330
- od dvije do tri godine	719.887	2,340.258
- od tri do četiri godine	-	149.542
	<u>15,366.578</u>	<u>17,918.696</u>

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2004. i 2003. godine

19. DUGOROČNE OBAVEZE (Nastavak)

Dugoročni kredit iskazan na dan 31. decembra 2004. godine u iznosu od EUR 2,800.000 odnosi se na kredit odobren od strane HVB Banke A.D., Beograd za izmirenje obaveza po osnovu Ugovora o izgradnji MIPNET mreže (Montenegrin IP service network) zaključenog između Društva i MDS informatički inženjering, Beograd. Otplata kredita se vrši u četiri polugodišnje rate, počevši od oktobra 2004. godine.

Dugoročni kredit iskazan na dan 31. decembra 2004. godine u iznosu od EUR 935.113 odnosi se na kredit odobren od strane Montenegrobanke A.D., Podgorica za finansiranje projekta uvođenja novog biling sistema odnosno nabavku hardvera, softvera, licence i implementacije biling sistema od dobavljača u inostranstvu ComArch S.A., Krakow. Otplata kredita se vrši u jednakim tromjesečnim glavnničnim ratama i mjesečnim kamatama.

Obaveze po osnovu dugoročnih robnih kredita iskazanih na dan 31. decembra 2004. godine u iznosu od EUR 3,532.597, odnosno EUR 7,285.126 odnose se na vrijednost isporučene telekomunikacione opreme od inostranog dobavljača "Ericsson Nikola Tesla", Zagreb, Republika Hrvatska. Otplata kredita i dospjelih kamata vrše se u deset tromjesečnih rata.

Dugoročni kredit od Slovenske izvozne družbe d.d., Ljubljana iskazan na dan 31. decembra 2004. godine u iznosu od EUR 448.624 odnosi se na kredit odobren za izmirenje obaveza prema inostranom dobavljaču Iskra Elektrovezve d.d., Kranj za nabavku telekomunikacione opreme. Otplata kredita i dospjelih kamata vrši se u deset jednakih polugodišnjih rata, počevši od maja 2003. godine.

Dugoročni kredit iskazan na dan 31. decembra 2004. godine u iznosu od EUR 365.118 odnosi se na obaveze po osnovu ugovora o izgradnji i održavanju podvodnog optičkog kabla od Krfa do Barz, koji je inicijalno bio zaključen između Hellenic Telecommunications Organization S.A. (OTE), Telekom Italija i Zajednice JPTT. Otplata kredita se vrši iz ostvarenih prihoda od međunarodnog saobraćaja i to putem kompenzacije potraživanja od Telekoma Italija. Navedeni kredit odobren je sa rokom dospijeca do 30. septembra 2003. godine i godišnjom kamatnom stopom 2%.

Ostale dugoročne obaveze prema Pošti Crne Gore d.o.o., Podgorica ("Pošta") iskazane na dan 31. decembra 2003. godine u iznosu od EUR 267.414 odnose se na preuzete obaveze Društva prema Pošti nastale razdvajanjem JP PTT Crne Gore na osnovu Ugovora o međusobnim odnosima preduzeća koja su nastala statusnom promjenom - podjelom JP PTT Crne Gore. Navedene preuzete obaveze inicijalno su iznosile EUR 6,288.890 (DEM 12,300.000) sa ugovorenim dinamikom isplate u periodu od 1999. do 2003. godine. Društvo je sa stanjem na dan 31. decembra 2004. godine u potpunosti izmirilo obaveze prema Pošti.

20. REZERVISANJA

	(Iznosi u EUR)	
	2004.	31. decembra 2003.
Beneficije zaposlenima		
- Jubilarne nagrade	762.879	724.745
- Otpremnine i prijevremeni odlazak u penziju	317.319	303.978
	<u>1,080.198</u>	<u>1,028.723</u>
Rezervisanja za finansiranje Pošte	1,075.288	-
	<u>2,155.486</u>	<u>1,028.723</u>

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2004. i 2003. godine

20. REZERVISANJA (Nastavak)

a) Beneficije zaposlenima

Rezervisanja za beneficije zaposlenima izvršena su na osnovu sadašnje vrijednosti očekivanih budućih isplata zaposlenima po osnovu jubilarnih nagrada i otpremnina za odlazak u penziju nakon ispunjavanja uslova.

Sadašnja vrijednost očekivanih budućih isplata za jubilarne nagrade i otpremnine utvrđena je od strane nezavisnog ovlaštenog aktuara u skladu sa pravilima aktuarske matematike. Tehničke osnove korišćene za obračunavanje sadašnje vrijednosti očekivanih budućih isplata uključuju primjenu:

- komutativnih brojeva, izračunanih na osnovu izračunate vjerovatnoće doživljenja stanovništva Republike Crne Gore iz popisa 1980 – 1982. godine i
- godišnje kamatne stope od 9% za diskontovanje očekivanih budućih isplata zaposlenima.

Kretanje na rezervisanjima u toku godine prikazano je u narednoj tabeli:

	(Iznosi u EUR)	
	2004.	31. decembra 2003.
Stanje na početku godine	1,028.723	-
Effekat primjene MRS 19	-	1,028.723
Rezervisanja u toku godine	75.929	597.219
Iskorišćeno u toku godine	(24.454)	(597.219)
Stanje na kraju godine	<u>1,080.198</u>	<u>1,028.723</u>

b) Rezervisanja za finansiranje Pošte

Na osnovu Aneksa Ugovora o međusobnim odnosima preduzeća koja su nastala statusnom promjenom - podjelom JP PTT Crne Gore, novopreuzete obaveze Društva prema Pošti za period od 1. januara 2004. do 31. decembra 2007. godine iznose EUR 4,800.000. Anexom Ugovora se precizira da Odbor direktora Društva zadržava pravo, da nakon 31. decembra 2005. godine preispita mogućnost daljeg obezbjeđenja i uplate sredstava za finansiranje Pošte. U skladu sa navedenim, obaveze Društva prema Pošti za period od 1. januara 2004. do 31. decembra 2005. godine iskazane su po sadašnjoj vrijednosti očekivanih budućih isplata koje sa stanjem na dan 31. decembra 2004. godine iznose EUR 1.075.288. U skladu sa odlukom Društva, osnov za obračun sadašnje vrijednosti očekivanih budućih isplata predstavlja primjena godišnje kamatne stope od 9%.

Preuzete obaveze prema Pošti u periodu od 1. januara 2006. do 31. decembra 2007. godine prikazane su u napomeni 34a).

Kretanje na rezervisanjima u toku godine prikazano je u narednoj tabeli:

	(Iznosi u EUR)	
	2004.	31. decembra 2003.
Stanje na početku godine	-	-
Rezervisanja u toku godine (napomena 30)	2,232.302	-
Isplaćeno u toku godine	(1,170.000)	-
Trošak kamate	12.986	-
Stanje na kraju godine	<u>1,075.288</u>	<u>-</u>

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2004. i 2003. godine

21. ODLOŽENI POREZI

a) Odložena poreska sredstva

	(Iznosi u EUR)	
	31. decembra	2003.
	2004.	2003.
Stanje na početku godine	-	-
Korekcija početnog stanja za Internet	11.957	-
Obračunata odložena poreska sredstva u toku godine	(6.493)	-
Stanje na kraju godine	<u>5.464</u>	<u>-</u>

b) Odložene poreske obaveze

	(Iznosi u EUR)	
	31. decembra	2003.
	2004.	2003.
Stanje na početku godine	2,523.694	2,709.093
Korekcija početnog stanja	-	238.624
Obračunata odložena poreska obaveza u toku godine	(584.193)	(424.023)
Stanje na kraju godine	<u>1,939.501</u>	<u>2,523.694</u>

Odložena poreska sredstva odnosno obaveze se odnose na privremene razlike između osnovice po kojoj se osnovna sredstva i nematerijalna ulaganja priznaju u poreskom bilansu i iznosa po kojima su ta sredstva iskazana u konsolidovanim finansijskim izvještajima Društva.

c) Porez na dobit

	(Iznosi u EUR)	
	2004.	2003.
Obračunati tekući porez u toku godine	1,582.662	1,560.996
Obračunati odloženi porez u toku godine	(577.700)	(424.023)
	<u>1,004.962</u>	<u>1,136.973</u>

d) Usaglašavanje pretpostavljenog poreza na dobit po finansijskim izvještajima Društva i poreskom bilansu

Usaglašavanje pretpostavljenog poreza na dobit po konsolidovanim finansijskim izvještajima i poreza na dobit po poreskom bilansu za godine koje se završavaju 31. decembra 2004. i 2003. prikazano je u sljedećoj tabeli:

	(Iznosi u EUR)	
	2004.	2003.
Dobit u bilansu uspjeha prije oporezivanja	17,194.329	21,513.325
Poreska stopa (15%, 20%)	3,433.866	4,297.665
Troškovi koji se ne oporezuju	234.195	117.771
Korekcija prethodne godine	-	(2,607.226)
Ostala usaglašavanja	417.344	(2.239)
Efekat promjene poreske stope (9%)	(2,356.859)	-
Oлакšice po osnovu investicija	(677.543)	(668.998)
Prihodi od dividendi	(46.041)	-
	<u>1,004.962</u>	<u>1,136.973</u>

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2004. i 2003. godine

22. KRATKOROČNE OBAVEZE IZ POSLOVANJA

	(Iznosi u EUR)	
	2004.	31. decembra 2003.
a) Obaveze prema dobavljačima		
Dobavljači u zemlji		
– fiksne telefonije	4,954.910	6,648.461
– mobilne telefonije	816.056	1,557.561
– po osnovu roaming-a	8.842	194.583
– interneta	84.677	-
– ostale obaveze prema dobavljačima u zemlji	5.323	-
	<u>5,869.808</u>	<u>8,400.605</u>
Dobavljači u inostranstvu		
– fiksne telefonije	483.698	572.576
– mobilne telefonije	1,130.959	615.623
– po osnovu roaming-a	65.930	306.250
– interneta	14.434	-
	<u>1,695.021</u>	<u>1,494.449</u>
	<u>7,564.829</u>	<u>9,895.054</u>
b) Ostale obaveze		
Agencija za radio-difuziju, Podgorica - mjesečna pretplata	2,580.935	-
Obaveze prema RTV Crne Gore po osnovu mjesečne pretplate	466.027	1,279.736
Republički Fond penzijskog i invalidskog osiguranja	73.332	938.024
Primljeni avansi	-	166.395
Druge kratkoročne obaveze	137.643	54.990
	<u>3,257.937</u>	<u>2,439.145</u>
	<u>10,822.766</u>	<u>12,334.199</u>

Obaveze prema dobavljačima u zemlji (fiksna telefonija) iskazane na dan 31. decembra 2004. godine u iznosu od EUR 4,954.910 uključuju obaveze prema Agenciji za telekomunikacije Republike Crne Gore u iznosu od EUR 1,692.900 koje se odnose na:

- obaveze po osnovu dobijene licence za obavljanje javnih fiksnih telekomunikacionih usluga u iznosu od EUR 192.900 koja obezbjeđuje Društvu pravo da instalira, održava i koristi u poslovanju javne centrale za fiksnu telefonsku mrežu. U skladu sa navedenim, Društvo je u obavezi da plaća iznos od 1% od godišnjih prihoda po osnovu dobijene licence.
- obaveze po osnovu dobijene posebne telekomunikacione licence za obavljanje međunarodnog saobraćaja za svaku godinu perioda važenja telekomunikacione licence u iznosu od EUR 1,500.000 (napomena 5). Društvo je nakon datuma bilansa stanja u potpunosti izmirilo navedenu obavezu.

U skladu sa Ugovorom o naplati radio-difuzne pretplate u Republici Crnoj Gori, Društvo je u obavezi da od 1. januara 2004. godine u ime i za račun Agencije za radio-difuziju, vrši fakturisanje i naplatu radio-difuzne pretplate u Republici Crnoj Gori. Osnovica za obračun radio-difuzne pretplate koja pripada Agenciji za radio-difuziju je broj naplaćenih telefonskih računa, u okviru kojih je naplaćena radio-difuzna pretplata, za mjesec za koji se vrši obračun (napomena 3.1.1.2. b)).

Obaveza po osnovu radio-difuzne pretplate iskazana na dan 31. decembra 2004. godine u iznosu EUR 2,580.935 odnosi se na obavezu prema Agenciji za radio-difuziju po osnovu naplaćene pretplate uključene u telefonske račune u iznosu EUR 820.052, dok se ostatak obaveze od EUR 1,760.883 odnosi na obračunate obaveze po osnovu nenaplaćene pretplate.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2004. i 2003. godine

22. KRATKOROČNE OBAVEZE IZ POSLOVANJA (Nastavak)

Obaveze prema Republičkom Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja odnose se na preostale obaveze po osnovu Rješenja Vlade Republike Crne Gore, po kome je tadašnji JP PTT Crne Gore bio u obavezi da mjesečno uplaćuje dio prihoda ostvarenih povećanjem cijena usluga Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja, odnosno 11,11% mjesečnih prihoda. Vlada Republike Crne Gore je na sjednici održanoj 22. juna 2000. godine dala saglasnost na Odluku o stavljanju van snage Odluke o usmjeravanju sredstava stvorenih povećanjem cijena PTT usluga koju je donio Upravni odbor Telekoma Crne Gore. Odluka je stupila na snagu 1. jula 2000. godine.

23. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE

	(Iznosi u EUR)	
	31. decembra	
	2004.	2003.
Dio dugoročnih obaveza koji čospijevaju do jedne godine (napomena 19)	10,005.660	7,571.566
Kratkoročni kredit u zemlji - Crnogorska komercijalna banka A.D., Podgorica	333.333	750.000
Ostale kratkoročne pozajmice	240.000	-
	<u>573.333</u>	<u>750.000</u>
	<u>10,578.993</u>	<u>8,321.566</u>

Kratkoročni kredit iskazan na dan 31. decembra 2004. godine u iznosu od EUR 333.333 odnosi se na kredit odobren od strane Crnogorske komercijalne banke A.D., Podgorica u inicijalnom iznosu od EUR 2,000.000 za isplatu dividendi. Otplata glavnice duga vrši se u šest jednakih mjesečnih rata uz fiksnu kamatnu stopu od 12% godišnje. Sredstvo obezbjeđenja predstavljaju potpisani nalozi za isplatu do visine odobrenih kredita.

Ostale kratkoročne pozajmice iskazane na dan 31. decembra 2004. godine u iznosu od EUR 240.000 odnose se na beskamatnu kratkoročnu pozajmicu odobrenu od strane Crnogorske komercijalne banke A.D., Podgorica za finansiranje tekuće likvidnosti. Pozajmica je vraćena 10 januara 2005. godine.

24. OBAVEZE ZA POREZE

	(Iznosi u EUR)	
	31. decembra	
	2004.	2003.
Obaveze po osnovu poreza na dividendu	385.461	1,244.143
Obaveze za porez na dodatu vrijednost	565.351	56.472
Obaveze za porez na dobit pravnih lica	680.431	820.819
Obaveze za doprinose na zarade	300.459	-
Obaveze za porez po odbitku na isplate izvršene po osnovu kamata isplaćenih nerezidentnim pravnim licima	50.164	-
Obaveze za poreze na zarade	54.706	-
Ostale obaveze za poreze	60.539	38.450
	<u>2,097.111</u>	<u>2,159.884</u>

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2004. i 2003. godine

25. OBRAČUNATE OBAVEZE

	(Iznosi u EUR)	
	2004.	31. decembra 2003.
Procjena obaveza po osnovu međunarodnih odlaznih poziva – direktni saobraćaj	500.748	465.460
Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja	225.102	133.037
Subvencije (napomena)	155.453	-
Obaveze za dividende	96.909	38.051
Razgraničeni prihodi		
Razgraničeni prihodi od pre-paid vaučera	482.746	858.317
Razgraničeni prihodi učešća u kapitalu pridruženih društava (napomena 7)	220.788	-
Razgraničeni prihodi od aktivacije SIM kartica	-	263.000
Razgraničeni prihodi po osnovu post-paid pretplate	43.514	80.771
	<u>747.048</u>	<u>1.202.088</u>
Unaprijed naplaćeni prihodi po osnovu internet usluga		
Unaprijed naplaćeni sati internet servisa	112.332	-
Unaprijed naplaćene iznajmljene linije internet servisa	18.414	-
	<u>130.746</u>	<u>-</u>
Ostali razgraničeni obračunati troškovi i pasivna vremenska razgraničenja	46.926	419.241
	<u>1.902.932</u>	<u>2.257.877</u>

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembar 2004. i 2003. godine

26. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA

	(Iznosi u EUR)	
	2004.	2003.
a) Prihodi fiksne telefonije		
Odlazni domaći i međunarodni pozivi	13,394.972	34,179.847
Telekomunikaciona pretplata	6,250.005	5,973.496
Mjesečna pretplata radio i TV difuzije	-	1,677.221
Prihodi po osnovu međunarodnih dolaznih poziva	9,031.729	6,931.859
Prihodi od interkonekcije	8,997.300	11,053.878
	<u>57,654.006</u>	<u>59,816.301</u>
b) Prihodi mobilne telefonije		
Post-paid prihodi	9,002.048	6,886.649
Prihodi od prodaje robe i pre-paid prihodi	19,256.779	17,724.214
Prihodi od roaming-a	2,554.042	1,657.024
Prihodi od interkonekcije u zemlji	1,612.532	126.883
	<u>32,425.401</u>	<u>26,394.770</u>
c) Prihodi od prodaje internet usluga		
Prihodi od prodaje iznajmljenih internet linija	742.768	-
Prihodi od prodaje internet kapaciteta u zemlji	1,025.227	-
Prihodi od prodaje usluga interneta pravnim licima	355.074	-
Prihodi od prodaje usluga interneta fizičkim licima	593.367	-
Prihodi od web prezentacija i hostinga	96.893	-
Prihodi od prodaje internet kapaciteta u inostranstvu	518.646	-
	<u>3,331.975</u>	<u>-</u>
d) Ostali poslovni prihodi		
Zakup i održavanje telefonskih kapaciteta vodova	1,869.668	1,933.233
Prihodi od pridruženih privrednih društava	-	840.027
Prihodi od uključivanja novih pretplatnika	491.122	572.503
Telegrami, teleksi i ostale usluge	525.292	711.255
Prihodi od dodatnih telekomunikacionih usluga	125.228	140.212
Prihodi od komisione prodaje robe	308.609	-
Prihodi po osnovu prodaje robe – ISDN i PCM aparati	581.704	277.421
Drugi poslovni prihodi	349.324	141.240
	<u>4,250.947</u>	<u>4,615.891</u>
	<u>97,662.329</u>	<u>90,826.962</u>

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembra 2004. i 2003. godine
27. OSTALI POSLOVNI PRIHODI

	(Iznosi u EUR)	
	2004.	2003.
Naplaćena potraživanja za koja je prethodno izvršena ispravka vrijednosti (napomena 16)	1,796.978	655.520
Prihodi po osnovu provizije (naplata radio-difuzne pretplate)	283.889	-
Prihodi od smanjenja obaveza	204.128	213.816
Prihodi po osnovu naplaćenih šteta i sudskih taksi od utuženih pretplatnika	47.505	79.738
Dobici od prodaje materijala, rezervnih dijelova, alata i inventara	-	57.342
Dobici od prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja	46.800	-
Viškovi	17.585	46.336
Ostali poslovni prihodi	424.099	516.877
	<u>2,820.984</u>	<u>1,569.629</u>

28. POSLOVNI RASHODI OSNOVNE DJELATNOSTI

	(Iznosi u EUR)	
	2004.	2003.
Rashodi interkonekcije u zemlji	10,881.026	8,464.460
Rashodi po osnovu međunarodnih odlaznih poziva	2,780.245	2,655.938
Nabavna vrijednost prodane robe (MO Bonovi, SIM kartice, ISDN i mobilni telefoni)	1,579.234	1,881.589
Troškovi goriva i energije	1,293.984	1,910.434
Troškovi telekomunikacionog materijala, ostalog materijala i rezervnih dijelova	1,472.741	1,207.541
Troškovi roaming-a	625.917	586.588
	<u>18,633.147</u>	<u>16,706.550</u>

29. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI

	(Iznosi u EUR)	
	2004.	2003.
Troškovi neto zarada i naknada zarada	8,187.130	9,649.001
Troškovi poreza na zarade i naknade zarada	3,322.195	3,532.752
Troškovi doprinosa na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog	3,202.441	3,100.308
Troškovi doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	3,554.538	3,710.477
Otpremnine prilikom otpuštanja i raskida radnog odnosa, otpremnine za odlazak u penziju i jubilarne nagrade	265.243	597.219
Troškovi zimnice, regresa i ljetovanja zaposlenih	1,175.637	457.678
Pomoć zaposlenima	61.037	40.549
Ostala lična primanja po osnovu umanjenja stambenih kredita	99.432	-
Primanja članova Odbora direktora koji nisu u radnom odnosu	90.925	80.865
Rezervisanja za beneficije zaposlenima u toku perioda	75.929	-
Troškovi ostalih naknada	1,263.556	1,098.345
	<u>21,298.063</u>	<u>22,267.194</u>

Troškovi ostalih naknada najvećim dijelom se odnose na troškove za ishranu zaposlenih u toku rada i troškove prevoza zaposlenih.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembra 2004. i 2003. godine

30. OSTALI POSLOVNI RASHODI

	(Iznosi u EUR)	
	2004.	2003.
Gubici po osnovu prodaje RDC	2.272.656	-
Troškovi potencijalnih sumnjivih i spornih potraživanja (napomena 16)	3.482.169	1.171.642
Sredstva za finansiranje Pošte Crne Gore d.o.o., Podgorica	2.232.302	-
Troškovi održavanja	2.930.642	3.313.980
Troškovi sponzorstva	1.583.880	1.769.094
Troškovi reklame, propagande i sajмова	1.523.667	1.582.780
Troškovi štampanja i distribucije telefonskih računа	1.425.770	1.588.350
Troškovi telekomunikacionih licenci	1.065.720	1.051.128
Troškovi zakupa vodova, GSM lokacija i ostali troškovi zakupa	966.487	570.870
Troškovi platnog prometa	678.088	455.779
Otpis potraživanja iz poslovnih odnosa	760.195	-
Troškovi sudskih izvršenja, administrativne i sudske takse	825.157	328.432
Troškovi zakupa interneta	612.196	444.047
Troškovi reprezentacije i poklona	549.048	598.944
Obezvrjeđenje vrijednosti osnovnih sredstava	183.700	-
Troškovi intelektualnih i ostalih usluga od stručnih institucija i fizičkih lica	409.454	844.713
Troškovi premije osiguranja	307.083	305.012
Troškovi komunalnih taksi i ostalih doprinosa	500.507	326.938
Troškovi transportnih, PTT usluga i usluga špedicije	256.103	213.896
Troškovi ostalih poreza	211.856	166.717
Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje osnovnih sredstava	1.369.983	2.684.386
Troškovi provizije dilerima za prodaju internet usluga	113.316	-
Otpisi dugoročnih potraživanja	2.725	2.500
Obezvrjeđenje vrijednosti zaliha robe	171.670	182.996
Otpis zaliha	100.547	60.026
Doprinosi za Zajednicu JPPT	70.146	-
Troškovi korišćenja post paid u poslovne svrhe	276.988	85.332
Troškovi školarine i kurseva	205.631	133.411
Troškovi smještaja, prevoza i dnevnica za službena putovanja	767.569	560.823
Troškovi kontrole fajlova	175.594	135.126
Ostali poslovni rashodi	940.117	490.232
	<u>26.970.966</u>	<u>19.067.154</u>

31. FINANSIJSKI RASHODI, NETO

	(Iznosi u EUR)	
	2004.	2003.
Prihodi od kamata	305.678	314.764
Pozitivne kursne razlike	426.542	201.386
Ostali finansijski prihodi		
- dividende drugih pravnih lica i banaka	90.114	22.084
- dividende drugih pravnih lica isplaćene u akcijama	140.093	-
	<u>230.207</u>	<u>22.084</u>
	<u>962.427</u>	<u>538.234</u>
Rashodi kamata	(1.351.654)	(1.211.618)
Negativne kursne razlike	(951.630)	(646.072)
Ostali finansijski rashodi	(1.884)	(51.202)
	<u>(2.305.168)</u>	<u>(1.908.892)</u>
	<u>(1.342.741)</u>	<u>(1.370.658)</u>

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembra 2004. i 2003. godine

32. DIVIDENDA PO AKCIJI

Tokom 2004. godine, objavljene su i isplaćene dividende po osnovu raspodjele dobiti za 2003. godinu u iznosu od EUR 5,042.088 (2003. godine: EUR 3,820.552). Dividenda po akciji je iznosila EUR 0,1067 (2003. godine: EUR 0,1124).

33. NEMONETARNE TRANSAKCIJE

Konsolidovani bilansi tokova gotovine za 2004. i 2003. godinu korigovani su za povećanje osnovnih sredstava finansiranih odobrenim dugoročnim robnim kreditima i sredstvima po osnovu subvencija Vlade Republike Crne Gore, kao i za zatvaranje potraživanja od Vlade Republike Crne Gore sa obavezama po osnovu poreza. Nemonetarne transakcije prikazane su u sljedećoj tabeli:

	(Iznosi u EUR)	
	2004.	2003.
Osnovna sredstva		
Osnovna sredstva	(3,132.224)	(15,466.171)
Prenos na RDC	-	5,570.648
	<u>(3,132.224)</u>	<u>(9,895.523)</u>
Dugoročni finansijski plasmani		
Prenos na RDC	-	(5,570.648)
	<u>-</u>	<u>(5,570.648)</u>
Potraživanja od Vlade RCG:		
Potraživanje za fiksnu telefoniju	1,352.583	4,037.231
Potraživanja za mobilnu telefoniju		
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Crne Gore	239.317	240.683
Ministarstvo obrazovanja Republike Crne Gore	8.929	-
Direkcija javnih prihoda Republike Crne Gore	-	18.748
	<u>1,600.829</u>	<u>4,296.662</u>
Dugoročne obaveze	2,976.771	15,466.171
Razgraničeni prihodi - subvencije	155.453	-
Kratkoročne obaveze za poreze		
Obaveze za porez na promet	-	(1,901.102)
Obaveze za porez na dodatu vrijednost	(819.602)	(1,865.472)
Obaveze za porez na isplaćenu dividendu	(104.719)	-
Obaveze za akontaciju poreza na dobit	(376.508)	-
Obaveze po osnovu zateznih kamata na neizmirene poreske obaveze	-	(530.088)
	<u>(1,600.829)</u>	<u>(4,296.662)</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembra 2004. i 2003. godine

34. POTENCIJALNE I PREUZETE OBAVEZE

a) Pošta Crne Gore d.o.o., Podgorica

Na osnovu Aneksa Ugovora o međusobnim odnosima preduzeća koja su nastala statusnom promjenom - podjelom JP PTT Crne Gore, preuzete obaveze Društva prema Pošti Crne Gore d.o.o., Podgorica ("Pošta") za period od 1. januara 2006. do 31. decembra 2007. godine iznose EUR 2,400.000.

Rok dospijetja preuzetih obaveza Društva je prikazan u narednoj tabeli:

	(Iznosi u EUR)
	<u>31. decembra 2004.</u>
2006. godina	1,200.000
2007. godina	<u>1,200.000</u>
	<u>2,400.000</u>

Aneksom Ugovora o međusobnim odnosima preduzeća koja su nastala statusnom promjenom - podjelom JP PTT Crne Gore, Odbor direktora Društva nakon 31. decembra 2005. godine zadržava pravo da procipita mogućnost daljeg obezbjeđenja i uplate sredstava za finansiranje Pošte.

Ukoliko Pošta u vremenu trajanja Aneksa Ugovora ostvari u svom poslovanju neto dobit, za taj iznos se Telekom Crne Gore oslobada plaćanja gore prikazane preuzete obaveze.

Raskidni uslov navedenog Aneksa Ugovora predstavlja privatizacija Pošte, kao i promjena u vlasničkoj strukturi koja bi imala kao rezultat vlasničku strukturu u kojoj Vlada Republike Crne Gore nije većinski vlasnik Pošte.

b) Potencijalne obaveze po osnovu poreza i doprinosa na isplaćene otpremnine

U skladu sa odredbama Zakona o radu i na osnovu Odluke o racionalizaciji broja izvršilaca, Društvo je u 2003. i 2004. godini izvršilo isplate otpremnina po osnovu tehnološkog viška i po drugim osnovama.

Na ovako isplaćene otpremnine, a na osnovu pribavljenog mišljenja Ministarstva rada i socijalnog staranja Vlade Republike Crne Gore i Poreske uprave Vlade Republike Crne Gore, Društvo je izvršilo obračun poreza na dohodak fizičkih lica na iznose isplaćenih otpremnina iznad nivoa predviđenog Uredbom o određivanju iznosa prihoda na koje se ne plaća porez na dohodak fizičkih lica. (Sl. RCG br.43/02 i 69/02).

c) Ugovori sa višim rukovodstvom Društva

Krajem 2004. godine potpisani su Aneksi ugovora o zaradi, pravima, obavezama i odgovornostima višeg rukovodstva Društva, kao i ugovori o zaradi, pravima, obavezama i odgovornostima sa članovima višeg rukovodstva Društva sa kojima prethodno pomenuto nije regulisano. Ovi ugovori regulišu pitanja neto zarada koje se kreću od 1,85 do 5 prosječnih neto zarada u Društvu uvećanih za 0,5-0,75% za svaku godinu rada, odnosno zakonsko uvećanje za staž.

Pored toga navedeni aneksi i ugovori regulišu pitanja u slučaju razrješenja ili raskida ugovora o zaradi, pravima, obavezama i odgovornostima višeg rukovodstva Društva, kao i isteka mandatnog perioda (uglavnom 5 godina). Aneksi i ugovori predviđaju jedno od dotje navedenih prava viših rukovodilaca Društva:

- ugovor o radu na neodređeno vrijeme (izuzev članova Odbora direktora koji nisu u radnom odnosu u Društvu);
- zaradu u narednih 6 mjeseci (izuzev članova Odbora direktora koji nisu u radnom odnosu u Društvu);
- otpremninu u iznosu od 12 mjesečnih zarada isplaćenih u mjesecu koji prethodi raskidu Ugovora.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembra 2004. i 2003. godine

34. POTENCIJALNE I PREUZETE OBAVEZE (Nastavak)

c) Ugovori sa višim rukovodstvom Društva (nastavak)

U skladu sa gore navedenim, maksimalne potencijalne obaveze Društva po osnovu razriješenja ili raskida navedenih aneksa i ugovora, u zavisnosti da li bi se više rukovodstvo Društva opredijelilo za isplatu zarada ili otpremnina, iznosile bi oko EUR 720.000, odnosno EUR 895.000.

d) Ostale potencijalne i preuzete obaveze

Ostale potencijalne i preuzete obaveze po ugovorima su sljedeće:

	(Iznosi u EUR)
	31. decembar
	2004.
Ugovorene obaveze po osnovu:	
- nabavke osnovnih sredstava	2,585.991
- nabavke nematerijalnih ulaganja	1,191.000
- usluga podrške i održavanja	882.986
- dugoročnih zakupa GSM lokacija	226.228
Ugovorene obaveze po osnovu sponzorstva KK Budućnost	450.000
Osiguranje imovine za 2005. godinu	159.259
Sufinansiranje projekta izgradnje Sportsko-kulturnog centra Univerziteta Crne Gore	100.000
Finansiranje unapređenja kadrovske osnove Univerziteta Crne Gore	200.000
	<hr/>
	5,795.464
	<hr/>

Ugovorene obaveze po osnovu nabavke osnovnih sredstava u iznosu od EUR 2,585.991 se najvećim dijelom odnose na preuzete obaveze prema izvođaču radova Fin invest d.o.o., Podgorica.

35. SUDSKI SPOROVI

Telekom Crne Gore sa stanjem na dan 31. decembra 2004. godine, vodi sudske sporove u kojima se javlja kao tužilac i tuženi. Po procjeni rukovodstva, ukupna vrijednost sudskih sporova u kojima je Društvo tuženi iznosi EUR 252.600. Društvo nije izvršilo rezervisanja za eventualne obaveze po navedenim sporovima zbog toga što po procjeni rukovodstva Društva, iako nije sa sigurnošću moguće predvidjeti konačan ishod sporova. Društvo neće biti izloženo materijalno značajnim potencijalnim gubicima po ovom osnovu.

Ukupna vrijednost sudskih sporova u kojima je Društvo tužilac iznosi EUR 6,334.244. Navedeni sudski sporovi vode se protiv pretplatnika, pravnih i fizičkih lica radi naplate potraživanja.

36. DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA STANJA

a) Dugoročna potraživanja od zaposlenih – stambeni krediti

Na osnovu Odluka Odbora direktora Telekoma Crne Gore početkom 2005. godine predviđeno je odobravanje 58 kredita zaposlenima u ukupnom iznosu EUR 1,359.300. Od ukupnog iznosa navedenih kredita, EUR 303.500 bi trebalo da bude isplaćeno višem rukovodstvu Društva. Do datuma izlavljanja ovih konsolidovanih finansijskih izvještaja nije bilo isplata navedenih kredita zaposlenima Matičnog društva.

Na osnovu Odluka Izvršnog direktora Moneta, početkom 2005. godine odobreno je i isplaćeno 7 kredita zaposlenima u ukupnom iznosu EUR 145.000. Od ukupnog iznosa navedenih kredita, EUR 25.000 je isplaćeno višem rukovodstvu Moneta.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembra 2004. i 2003. godine

36. DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA STANJA (Nastavak)

h) Dugoročni finansijski plasmani namijenjeni prodaji

Sporazumom o prenosu prava akcionara EUTELSAT-a, Telekom Crne Gore je 1. februara 2005. godine prenio sva svoja prava u EUTELSAT-u Telekomu Srbija za naknadu u iznosu EUR 25.000.

c) Privatizacija Telekoma Crne Gore A.D., Podgorica

U skladu sa Planom privatizacije ("Sl. list RCG", br. 24/04), Vlada Republike Crne Gore je donijela Odluku o prodaji akcija Telekoma Crne Gore A.D., Podgorica i 19. oktobra 2004. godine raspisala Međunarodni javni tender za prodaju 51,1204% akcijskog kapitala Društva u vlasništvu Vlade Republike Crne Gore. Za kupovinu akcija prijavilo se pet kompanija od kojih su se četiri kvalifikovale za podnošenje ponuda.

Na osnovu Izvještaja Tenderske komisije od 14. januara 2005. godine, Savjet za privatizaciju je donio odluku o rangiranju ponuda, prema kojoj je za najpovoljnijeg ponuđača izabrana kompanija Matav – Mađarski Telekom. Prema tenderskoj proceduri, ponuđač sa najvećim brojem bodova je proglašen za Prvorangiranog ponuđača i sa njim su otvoreni pregovori o zaključenju Ugovora. Do datuma izdavanja ovih finansijskih izvještaja nisu okončani pregovori sa navedenim ponuđačem. Ukoliko ne dođe do zaključenja Ugovora sa Prvorangiranim ponuđačem, iz bilo kojih razloga, na pregovore se poziva prvi sljedeći ponuđač.

37. DEVIZNI KURSEVI

Zvanični kursevi valuta koje su korišćene za preračun deviznih pozicija bilansa stanja u EUR na dan 31. decembra 2004. i 31. decembra 2003. godine bili su sljedeći:

	(Iznosi u EUR)	
	31. decembra	
	2004.	2003.
SDR	1,13778	1,18488
USD	0,7351	0,7996

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено у Регистару _____
21.06.2007
ПРОМОЦИЈЕ
ТЕЛЕКОМ ЦРНЕ ГОРЕ

TELEKOM CRNE GORE A.D., PODGORICA

Finansijski izvještaji za 2003. godinu
i Izvještaj nezavisnog revizora

S A D R Ź A J

	Strana
Izveštaj nezavisnog revizora	1-2
Finansijski izvještaji:	
Bilans stanja	3
Bilans uspjeha	4
Iskaz o promjenama neto imovine (kapitala) - IPK (PD)	5
Izveštaj o novčanim tokovima	6
Napomene uz finansijske izvještaje	7 - 35

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Odborn direktora i akcionarima Telekomia Crne Gore A.D., Podgorica

Obavili smo reviziju bilansa stanja Akcionarskog društva Telekom Crne Gore, Podgorica (u daljem tekstu "Telekom Crne Gore" ili "Društvo") sa stanjem na dan 31. decembra 2003. godine, kao i odgovarajućeg bilansa uspjeha, izvještaja o promjenama na kapitalu i izvještaja o novčanim tokovima za navedenu poslovnu godinu. Za finansijske izvještaje odgovorno je rukovodstvo Društva. Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o prikazanim finansijskim izvještajima na osnovu obavljene revizije.

Reviziju finansijskih izvještaja za 2002. godinu je obavio drugi revizor i u svom izvještaju od 25. juna 2003. godine izrazio uzdržavajuće mišljenje iz razloga što osnovna sredstva nisu bila iskazana u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardom ("MRS") 16 – "Nekretnine, postrojenja i oprema (Osnovna sredstva)", zbog toga što uporedni podaci nisu bili prikazani u skladu sa MRS 8 – "Neto dobitak ili gubitak za određeni period, značajne greške i promjene u računovodstvenim politikama", kao i zbog toga što nije mogao da se uvjeri u korektnost prihoda i rashoda po osnovu međunarodnog saobraćaja koji se obavljao preko Zajednice jugoslovenskih pošta, telegrafa i telefona ("Zajednica JPPT"). Kao što je detaljnije objelodanjeno u napomenama 3.1.2 i 3.7 Društvo je u toku 2003. godine usaglasilo potraživanja i obaveze po osnovu međunarodnog saobraćaja sa Zajednicom JPPT i proknjižilo efekte po osnovu izvršene procjene vrijednosti osnovnih sredstava od strane nezavisnog ovlaštenog procjenitelja. Na osnovu navedenog naše mišljenje o finansijskim izvještajima Društva za 2003. godinu različiće je od mišljenja revizora za prethodnu godinu.

Reviziju smo obavili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi nalažu da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, u razumnoj mjeri, uvjerimo da finansijski izvještaji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja. Revizija uključuje ispitivanje dokaza, na bazi provjere uzoraka, kojima se potkrepljuju iznosi i informacije objelodanjene u finansijskim izvještajima. Revizija takođe uključuje ocjenu primijenjenih računovodstvenih načela i vrijednovanje značajnijih procjena koje je izvršilo rukovodstvo, kao i opštu prezentaciju finansijskih izvještaja. Smatramo da revizija koju smo obavili obezbjeđuje razumnu osnovu za izražavanje našeg mišljenja.

Kao što je navedeno u napomeni 2.1 uz finansijske izvještaje, Društvo vodi poslovne knjige i sastavlja finansijske izvještaje u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Crne Gore (Službeni list Republike Crne Gore, br. 6/2002) i na osnovu Odluke o neposrednoj primjeni Međunarodnih računovodstvenih standarda (Službeni list Republike Crne Gore, br. 69/2002). Ovi propisi nalažu primjenu Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja ("MSFI") prilikom sastavljanja finansijskih izvještaja počev od 1. januara 2003. godine. Kao što je dalje navedeno u napomeni 2.2, finansijski izvještaji Društva za 2002. godinu su sastavljeni u skladu sa računovodstvenim propisima koji su nalagali primjenu 18 Međunarodnih računovodstvenih standarda ("MRS") i predati Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici. Shodno tome, Društvo je za 2003. godinu promijenilo svoje računovodstvene politike u pogledu načela bilansiranja osnovnih sredstava, nematerijalnih ulaganja i kapitala. Međutim, sve korekcije usled novih načela bilansiranja i primjene preostalih MSFI, Društvo je evidentiralo preko početnog stanja neraspoređenog dobitka tekuće godine, a ne prethodne godine, kako se to zahtijeva po MSFI 1 – "Prva primjena Međunarodnih standarda za finansijsko izvještavanje" i MRS 8 – "Neto dobitak ili gubitak za određeni period, značajne greške i promjene u računovodstvenim politikama".

Kao što je prikazano u napomeni 7 uz finansijske izvještaje, osnovna sredstva iskazana u bilansu stanja na dan 31. decembra 2003. godine uključuju zemljište i građevinske objekte neto sadašnje vrijednosti od EUR 3.768.612, odnosno EUR 50.112.407. Nismo bili u mogućnosti da se uvjerimo u vlasništvo nad zemljištem i građevinskim objektima, neto sadašnje vrijednosti na dan 31. decembra 2003. godine od EUR 361.970, odnosno EUR 1.408.891 obzirom da Društvo ne posjeduje potpunu dokumentaciju o vlasništvu. Na osnovu informacija dobijenih od rukovodstva Društva, proces kompletiranja dokumentacije je u toku.

(Nastavak)

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Odboru direktora Telekomu Crne Gore A.D., Podgorica (Nastavak)


Po našem mišljenju, izuzev za efekte koje na finansijske izvještaje imaju pitanja odstupanja od MSFI 1 i MRS 8, kao i pitanja nepotvrđenog vlasničkog odnosa nad određenim osnovnim sredstvima, finansijski izvještaji istinito i objektivno, po svim bitnim pitanjima, prikazuju finansijsku poziciju Društva na dan 31. decembra 2003. godine kao i rezultate poslovanja, promjene na kapitalu i novčane tokove za navedenu poslovnu godinu, u skladu sa računovodstvenim standardima i propisima važećim u Republici Crnoj Gori.

Ne izražavajući dalje rezerve u odnosu na dato mišljenje, skrećemo pažnju na sljedeće:

- a) Kao što je objelodanjeno u napomeni 1 uz finansijske izvještaje, Društvo ima ekskluzivno pravo u Republici Crnoj Gori u pružanju usluga fiksne telefonije i obezbjeđivanju lokalnih, nacionalnih i međunarodnih telefonskih usluga kao i pružanju širokog spektra ostalih telekomunikacionih usluga, uključujući rentiranje mreža, mreže podataka, telex i telegrafске usluge. U skladu sa Zakonom o telekomunikacijama Republike Crne Gore, ekskluzivno pravo u pružanju usluga fiksne telefonije traje do 31. decembra 2003. godine, od kada je predviđeno njegovo zvanično ukidanje.
- b) Kao što je objelodanjeno u napomeni 35 uz finansijske izvještaje, na dan 31. decembra 2003. godine protiv Društva se vode sudski sporovi ukupne vrijednosti EUR 443.487. Društvo nije izvršilo rezervisanja za eventualne obaveze po navedenim sporovima zbog toga što po procjeni rukovodstva Društva, iako nije sa sigurnošću moguće predvidjeti konačan ishod sporova, Društvo neće biti izloženo materijalno značajnim potencijalnim gubicima po ovom osnovu.
- c) Kao što je prikazano u napomeni 11 uz finansijske izvještaje, potraživanja po osnovu zakupa telekomunikacionih vodova u iznosu od EUR 471.860 uključuju potraživanja u iznosu od EUR 470.379 koje se odnosi na potraživanja od Preduzeća za telekomunikacije Telekom Srbija A.D., Beograd ("Telekom Srbija"), sa kojim je nakon datuma bilansa stanja zaključen Ugovor o međupovezivanju (napomena 37ii). Navedena potraživanja nisu regulisana Ugovorom o međupovezivanju. Takođe, navedenim ugovorom nisu regulisani prihodi i rashodi interkonekcije sa Telekomom Srbije ili operaterima mobilne telefonije u Srbiji (preko mreže Telekoma Srbije) nastali do 1. avgusta 2003. godine. Prihodi i rashodi po ovom osnovu nastali do 1. avgusta 2003. godine nisu iskazani u ovim finansijskim izvještajima obzirom da do navedenog dana nije bilo usaglašavanja ovog saobraćaja. Rukovodstvo smatra da Društvo nema, niti će imati potraživanja i obaveze, kao i odgovarajuće prihode i rashode, po ovom osnovu koje bi trebale biti uključene u priloženim finansijskim izvještajima.

Deloitte & Touche d.o.o., Podgorica

7. april 2004. godina, osim za napomene 7a i 28 za koje je datum 12. maj 2004. godine


Jovan Papić, Ovlašćeni revizor
(Licenca broj 012 izdata 30. aprila 2002. godine)



BILANS STANJA
 Na dan 31. decembra 2003. godine
 (Iznosi u EUR)

Red. br. propisanog obrazca	Pozicija	Napomena	Tekuća 2003. godina	Reviziju obavio drugi revizor Prethodna 2002. godina
AKTIVA				
Stalna imovina			130,674.394	198,459.131
2	Nematerijalna ulaganja	6.	7,661.121	6.031.608
3	Osnovna sredstva	7.	93,868.825	169,226.545
4	Dugoročni finansijski plasmani namijenjeni prodaji	8.	26,644.448	20,700.978
5	Ostala dugoročna potraživanja	9.	2,500.000	2,500.000
Obrtna imovina			27,906.327	22,458.315
7	Zalihe	10.	819.685	1,491.379
8	Potraživanja iz poslovnih odnosa	11.	25,208.857	17,227.707
10	Kratkoročni plasmani	12.	315.801	1,893.831
11	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	13.	948.099	1,251.359
12	Unaprijed plaćeni troškovi	14.	39.337	303.624
13	Obračunati a nenaplaćeni prihodi	15.	302.558	290.415
14	Ostala obrtna imovina		271.990	-
Ukupna aktiva			158,580.721	220,917.446
PASIVA				
Kapital i rezerve			132,813.479	203,062.371
15	Aksijski kapital	16.	140,996.394	202,838.431
17	Revalorizacione rezerve		10,190.768	-
18	Ostale rezerve	16.	1,295.427	2,060.505
19	Akumulirani nepokriveni gubitak		(19,669.110)	(1,836.565)
Dugoročne obaveze			8,428.324	3,205.392
20	Dugoročne obaveze	17.	5,736.562	598.166
20a	Rezervisanja	18.	1,028.723	-
21	Odloženi porezi	19.	1,663.039	2,607.226
Kratkoročne obaveze			17,338.918	14,649.683
24	Kratkoročne obaveze iz poslovanja	20.	11,065.521	10,158.080
25	Kratkoročne finansijske obaveze	21.	4,336.421	2,945.216
26	Obaveze za poreze	22.	1,405.536	1,249.993
27	Obračunate obaveze	23.	531.440	296.394
Ukupna pasiva			158,580.721	220,917.446

Napomene na stranama od 7 do 35
 čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.

Pečat CRPS - Privredni Sud

Pečat DJP - Podgorica

Lice odgovorno za sastavljanje
 bilansa

(Vesna Bošković)

Lice odgovorno za pregled
 društva

(Alan Perović)

1.

2.

BILANS USPJEHA

Za period od 1. januara do 31. decembra 2003. godine

(Iznosi u EUR)

Red. br. propisanog obrazca	Pozicija	Napomene	Reviziju obavio drugi revizor	
			Tekuća 2003. godina	Prethodna 2002. godina
	POSLOVNI PRIHODI		<u>72,062.293</u>	<u>75,345.680</u>
1	Prihodi	24.	70,656.209	74,802.475
2	Ostali poslovni prihodi	25.	1,406.084	543.205
	POSLOVNI RASHODI / TROŠKOVI		<u>(55,511.426)</u>	<u>(71,151.968)</u>
5	Poslovni rashodi osnovne djelatnosti	26.	(17,997.815)	(22,221.995)
6	Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	27.	(15,926.385)	(14,723.578)
7	Amortizacija	6, 7	(6,237.722)	(19,085.443)
8	Ostali poslovni rashodi / trošak	28	(15,349.504)	(15,120.952)
	DOBIT OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI		<u>16,550.867</u>	<u>4,193.712</u>
9	Finansijski prihodi / (rashodi), neto	29.	<u>1,562.716</u>	<u>2,572.372</u>
	Dobit prije oporezivanja		18,113.583	6,766.084
11	Porez na dobit	30.	<u>(110.121)</u>	<u>(2,607.226)</u>
	Neto dobit obračunskog perioda		<u>18,003.462</u>	<u>4,158.858</u>

Napomene na stranama od 7 do 35
čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.

Pečat CRPS – Privredni Sud

Pečat DJP- Podgorica

Lice odgovorno za
sastavljanje bilansa

Rukovodilac privrednog
društva

(Vesna Bošković) (M. Milan Petrović)

1.

2.

ISKAZ O PROMJENAMA NETO IMOVINE (KAPITALA) - IPK (PD)
 Za period od 1. januara do 31. decembra 2003. godine
 (Iznosi u EUR)

Sadržaj / opis	Aksijski kapital	Revalorizacione rezerve	Ostale rezerve	Akumulirani gubitak	Ukupno
Reviziju obavio drugi revizor					
Stanje, 1. januara 2002. godine	205.870.065	-	426.774	3.522.654	209.819.493
Promjena računovodstvenih politika	(3.031.634)	-	1.295.427	(5.659.306)	(7.395.713)
Prenos	-	-	338.304	(338.304)	-
Dividende	-	-	-	(3.520.267)	(3.520.267)
Neto dobit tekuće godine	-	-	-	4.158.858	4.158.858
Stanje, 31. decembra 2002. godine	202.838.431	-	2.060.505	(1.836.565)	203.062.371
Stanje, 1. januara 2003. godine	202.838.431	-	2.060.505	(1.836.565)	203.062.371
Korekcije početnog stanja					
- efekti promjene računovodstvenih politika i korekcije greške (napomena 4)	-	-	-	2.269.631	2.269.631
- efekti primjene MFSI 1 (napomena 5)	(56.949.998)	10.328.495	-	(40.079.930)	(86.701.433)
Prenosi	(4.892.039)	-	(765.078)	5.657.117	-
Dividende	-	-	-	(3.820.552)	(3.820.552)
Prenos efekata procjene rashodovanja osnovnih sredstava	-	(137.727)	-	137.727	-
Neto dobit tekuće godine	-	-	-	18.003.462	18.003.462
Stanje, 31. decembra 2003. godine	140.996.394	10.190.768	1.295.427	(19.669.110)	132.813.479

Napomene na stranama od 7 do 35
 čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.

Pečat CRPS – Privredni Sud

Pečat DJP- Podgorica

Lice odgovorno za sastavljanje bilansa
 (Vesna Bošković) *Bošković*

Lice vodi-lac
 (M. Milan Perović) *Perović*

AKontrolni list

1. _____
 2. _____

BILANS NOVČANIH TOKOVA - BNT (PD)
 Za period od 1. januara do 31. decembra 2003. godine
 (Iznosi u EUR)

Kategorija/pozicija	Reviziju obavio drugi revizor	
	Tekuća 2003. godina	Prethodna 2002. godina
Gotovinski tokovi iz operativne aktivnosti		
Gotovinska primanja od kupaca	72,190.663	72,222.858
Gotovinske isplate dobavljačima i zaposlenima	(55,064.327)	(50,426.379)
Gotovina generisana iz poslovnih aktivnosti	17,126.336	21,796.479
Odliv gotovine na ime plaćene kamate	(639.549)	(98.449)
Odliv gotovine na ime plaćenog poreza na dobit	-	(374.948)
<i>Neto priliv gotovine iz operativnih aktivnosti</i>	<u>16,486.787</u>	<u>21,323.082</u>
Gotovinski tokovi iz aktivnosti investiranja		
Prilivi od prodaje postrojenja i opreme	32.420	-
Prilivi od povraćaja plasmana	3,421.004	2,257.040
Prilivi od primljenih kamata	240.286	150.104
Prilivi od primljenih dividendi	1,196.366	2,244.423
Odlivi po osnovu kupovine imovine i opreme	(15,131.530)	(21,043.098)
Odlivi po osnovu ostalih investicija – nematerijalnih ulaganja	(932.848)	(2,312.467)
Odlivi po osnovu ostalih investicija – dugoročnih finansijskih plasmana	(130.000)	-
Odlivi po osnovu datih kredita	(1,498.305)	(599.950)
<i>Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja</i>	<u>(12,802.607)</u>	<u>(19,303.948)</u>
Aktivnosti finansiranja		
Prilivi od dugoročnog uzajmljivanja	3,200.000	-
Odlivi po osnovu povraćaja pozajmljenih sredstava	(1,584.906)	(1,648.611)
Odlivi po osnovu povraćaja dugoročnih obaveza – finansiranje i investicioni razvoj Pošte RCG	(1,795.687)	-
Odlivi po osnovu troškova transakcija	(301.033)	-
Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	(3,505.812)	(3,228.871)
<i>Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>	<u>(3,987.438)</u>	<u>(4,877.482)</u>
Neto smanjenje novčanih sredstava i ekvivalenata novčanih sredstava	(303.258)	(2,858.348)
Novčana sredstva i ekvivalenti novčanih sredstava na početku obračunskog perioda	1,251.357	4,109.705
Novčana sredstva i ekvivalenti novčanih sredstava na kraju obračunskog perioda	948.099	1,251.357

Napomene na stranama od 7 do 35
 čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja

Pečat CRPS – Privredni Sud

Lice odgovorno za sastavljanje Bilansa
 (Vesna Bešković)

Ručno odilac privrednog društva
 (Miroslav Perčević)

Pečat DJP- Podgorica

1. _____
 2. _____

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2003. godine

1. OSNIVANJE I DJELATNOST

Telekom Crne Gore A.D., Podgorica (u daljem tekstu: "Društvo" ili "Telekom Crne Gore") je osnovan i registrovan u Privrednom sudu u Podgorici 31. decembra 1998. godine Rešenjem broj Pi, 5490/98, nakon statusne transformacije i razdvajanja telekomunikacija i pošte iz Javnog proizvođača PTT saobraćaja Crne Gore (u daljem tekstu "JP PTT Crne Gore").

Telekom Crne Gore je nakon statusne transformacije postao pravni sljedbenik JP PTT Crne Gore. Nakon privatizacije, sprovedene kroz proces masovne vaučerske privatizacije, 48,8% vlasništva Društva pripalo je privatnim investitorima (privatizacionim fondovima i građanima), a 51% državi odnosno Vladi Republike Crne Gore.

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, dana 6. novembra 2002. godine izvršena je preregistracija Društva kod Centralnog registra Privrednog Suda u Podgorici pod registracionim brojem 4-0000618/001.

Osnovna djelatnost Društva su održavanje i eksploatacija telekomunikacionog sistema na području Republike Crne Gore, razvoj telekomunikacionih tehnologija i obezbjeđivanje telekomunikacionih usluga korisnicima.

Društvo ima ekskluzivno pravo u Republici Crnoj Gori u pružanju usluga fiksne telefonije i obezbjeđivanju lokalnih, nacionalnih i međunarodnih telefonskih usluga kao i pružanju širokog spektra ostalih telekomunikacionih usluga, uključujući rentiranje mreža, mreže podataka, telex i telegrafске usluge. U skladu sa Zakonom o telekomunikacijama Republike Crne Gore, ekskluzivno pravo u pružanju usluga fiksne telefonije traje do 31. decembra 2003. godine, od kada je predviđeno njegovo zvanično ukidanje.

U ostale djelatnosti Društva spadale su i usluge prenosa radio-televizijskih programa na teritoriji Republike Crne Gore, za čije emitovanje je bila zadužena radna jedinica Radio difuzni centar. Kao što je detaljnije objašnjeno u napomeni 33, u skladu sa propisima Republike Crne Gore, 1. decembra 2003. godine izvršeno je osnivanje Društva za prenos i emitovanje radio-difuznih signala Radio-difuzni centar d.o.o., Podgorica ("RDC"). Osnivački ulog Društva u RDC je 100%.

Sjedište Društva je u Podgorici, Braće Zlatičanina 2. Na dan 31. decembra 2003. godine, Društvo je imalo 1.173 zaposlenih (31. decembra 2002. godine 1.348 zaposlenih).

2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

2.1. Osnove za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izvještaja

Društvo vodi svoje računovodstvene evidencije i sastavlja finansijske izvještaje u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Crne Gore ("Službeni list RCG", br. 6/2002) i na osnovu Odluke o neposrednoj primjeni Međunarodnih računovodstvenih standarda u Republici Crnoj Gori ("Sl. list RCG", br. 69/2002). Ovi propisi nalažu prvu primjenu Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja (MSFI) za finansijske izvještaje koji obuhvataju period koji počinje sa 1. januarom 2003. godine.

Obzirom da je Društvo u obavezi da Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici dostavi finansijske izvještaje bez uključivanja povezanih pravnih lica, ovi finansijski izvještaji uključuju samo potraživanja, obaveze, rezultate poslovanja, promjene na kapitalu i novčane tokove Društva. Društvo će raskladno sastaviti konsolidovane finansijske izvještaje sa društvima Monet d.o.o., Podgorica i Radio difuzni centar d.o.o., Podgorica.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2003. godine

2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU
FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA (Nastavak)

2.2. Uporedni podaci

Finansijski izvještaji Društva za 2002. godinu sastavljeni su uz primjenu propisa o računovodstvu koji su nalagali primjenu 18 relevantnih Međunarodnih računovodstvenih standarda ("MRS"), za finansijske izvještaje koji obuhvataju period koji počinje sa 1. januarom 2002. godine, i to:

- MRS 1* - Prezentacija računovodstvenih iskaza;
- MRS 2* - Zalihe;
- MRS 7* - Izvještaj o novčanim tokovima;
- MRS 8* - Neto dobitak ili gubitak za određeni period, značajne greške i promjene u računovodstvenim politikama
- MRS 10* - Potencijalne obaveze i događaji koji nastaju nakon datuma bilansa stanja;
- MRS 11* - Ugovori o izgradnji;
- MRS 12* - Porez na dobit;
- MRS 15* - Podaci koji iskazuju efekte promjene cijena;
- MRS 16* - Nekretnine, postrojenja i oprema (Osnovna sredstva);
- MRS 17* - Ugovor o lizingu;
- MRS 18* - Prihodi;
- MRS 23* - Troškovi uzajmljivanja;
- MRS 24* - Objelodanjivanja o poveranim subjektima;
- MRS 25* - Investicije (zamijenjen sa MRS 39 i 40) – Računovodstvo ulaganja (investicije);
- MRS 28* - Računovodstvo investicija u povezanim privrednim društvima;
- MRS 30* - Objelodanjivanja u računovodstvenim izvještajima banaka i sličnih finansijskih institucija;
- MRS 31* - Finansijsko izvještavanje o učešću u zajedničkim ulaganjima;
- MRS 38* - Nematerijalna imovina.

Društvo je u skladu sa Odlukom o neposrednoj primjeni Međunarodnih računovodstvenih standarda (Sl. list RCG br. 69/2002) izvršilo korektivna knjiženja i dodatno primijenilo preostale Međunarodne računovodstvene standarde počevši od 1. januara 2003. godine. Efekti korekcija zbog prelaska na primjenu MRS po prvi put prikazani su u napomeni 5. Takođe, Društvo je u 2003. godini promijenilo računovodstvenu politiku priznavanja prihoda od međunarodnog saobraćaja ostvarenog preko Zajednice JPTT i Produzeća za telekomunikacije Telekom Srbija A.D., Beograd ("Telekom Srbije"). Efekti korekcija promjene računovodstvene politike prikazani su u napomeni 4.

2.3. Korišćenje procjenjivanja

Prezentacija finansijskih izvještaja zahtijeva od rukovodstva korišćenje najboljih mogućih procjena i razumnih pretpostavki, koje imaju efekta na prezentiranje vrijednosti sredstava i obaveza i objelodanjivanje potencijalnih potraživanja i obaveza na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, kao i prihoda i rashoda u toku izvještajnog perioda. Ove procjene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, a budući stvarni rezultati mogu da se razlikuju od procijenjenih iznosa.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembar 2003. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

3.1. Prihodi

Prihodi od prodaje se iskazuju po fakturnoj vrijednosti, umanjenoj za popuste i porez na promet, odnosno porez na dodatu vrijednost. Prihodi se evidentiraju u trenutku pružanja usluge.

3.1.1 Prihodi od telekomunikacionih usluga

a) Odlazni domaći i međunarodni pozivi

Prihodi od odlaznih domaćih (Srbija i Crna Gora) i međunarodnih poziva se naplaćuju od korisnika Telekomom Crne Gore i evidentiraju po fakturnoj vrijednosti umanjenoj za popuste i porez na promet, odnosno porez na dodatu vrijednost u trenutku pružanja usluge.

b) Telekomunikaciona pretplata

Telekomunikaciona pretplata predstavlja nadoknadu za korišćenje telefonskih linija. Pretplata se korisnicima fakturiše mjesečno, bez obzira na njihovo korišćenje mreže. Telekomunikaciona pretplata uključuje i pretplatu Radio Televizije Crne Gore (u daljem tekstu "RTV CG") koju Telekom Crne Gore naplaćuje u ime RTV CG. Iznosi fakturirani u ime RTV CG nisu uključeni u prihode Društva. Rizik naplate potraživanja po osnovu pretplate snosi RTV CG.

c) Mjesečna pretplata po osnovu radio i TV difuzije

Prihodi od mjesečne pretplate po osnovu radio i TV difuzije uključuju navedene prihode za period od 1. januara do 30. novembra 2003. godine koje je Telekom Crne Gore u ime sopstvene poslovne jedinice RDC fakturirao i naplaćivao od korisnika radio i TV difuzije. Od 1. decembra 2003. godine, odnosno osnivanja RDC-a kao posebnog pravnog lica, prihodi po navedenom osnovu se fakturišu u ime RDC-a od strane Telekomom Crne Gore, ali se ne uključuju u prihode Društva. Rizik naplate potraživanja po osnovu mjesečne pretplate za radio i TV difuziju od 1. decembra 2003. godine snosi RDC.

d) Ostali prihodi od telekomunikacionih usluga

Ostali prihodi obuhvataju uglavnom prihode od ostalih usluga kao što su iznajmljivanje telefonskih kapaciteta – vodova, listing poziva, usluge govorne pošte, telegrama i drugo. Navedeni prihodi evidentiraju se u periodu u kome su nastali. Iznosi fakturirani za nove priključke korisnika se evidentiraju u periodu u kome je korisnik priključen.

3.1.2 Prihodi i rashodi po osnovu međunarodnih dolaznih i odlaznih poziva

Prihodi i rashodi po osnovu međunarodnih dolaznih i odlaznih poziva uključuju prihode i rashode po osnovu ostvarenog međunarodnog saobraćaja preko Zajednice jugoslovenskih pošta, telegrafa i telefona ("Zajednica JPTT"), preko Telekomom Srbija, kao i prihode i rashode po osnovu direktnog međunarodnog saobraćaja i obračuna.

a) Prihodi i rashodi po osnovu međunarodnog saobraćaja ostvarenog preko Zajednice JPTT

Prihodi i rashodi po osnovu međunarodnog saobraćaja ostvarenog preko Zajednice JPTT se odnose na prihode od dolaznog međunarodnog saobraćaja ostvarenog prije 1. jula 2002. godine do kada je cjelokupan međunarodni telefonski saobraćaj usmjeren preko Zajednice JPTT, koja je istovremeno vršila obračun prihoda i rashoda po osnovu ostvarenog dolaznog, odnosno odlaznog međunarodnog telefonskog saobraćaja, prema unaprijed utvrđenim procentima za sve članice Zajednice JPTT (produžoca za telekomunikacione usluge iz republika bivše SFRJ).

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2003. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.1. Prihodi (nastavak)

3.1.2 Prihodi i rashodi po osnovu međunarodnih dolaznih i odlaznih poziva (nastavak)

a) *Prihodi i rashodi po osnovu međunarodnog saobraćaja ostvarenog preko Zajednice IPTT (nastavak)*

Na osnovu Sporazuma o raspodjeli zajedničkog deviznog salda po osnovu obavljenog međunarodnog telefonskog saobraćaja od 2. aprila 1998. godine, zaključenog između Zajednice IPTT, Telekoma Srbija i JP PTT Crne Gore, JP PTT Crne Gore je za period od 1. juna 1997. do 31. decembra 1998. godine pripalo je 6,91% ukupno ostvarenih prihoda i rashoda od međunarodnog telefonskog saobraćaja (do 1. juna 1997. godine: 3,24%). Navedeni procenat učesća Društva, kao pravnog sljedbenika JP PTT Crne Gore, u ukupnim prihodima i rashodima od međunarodnog saobraćaja zadržan je do 30. juna 2002. godine.

U prethodnim periodima prihodi i rashodi po osnovu međunarodnog saobraćaja ostvarenog preko Zajednice IPTT evidentirani su primjenom prethodno navedenih procenata učesća u ukupnim prihodima i rashodima od međunarodnog saobraćaja. Korekcije prihoda i rashoda ranijih obračunskih perioda, izvršena na osnovu usaglašavanja potraživanja i obaveza sa Zajednicom IPTT prikazani su u napomeni 4.

b) *Prihodi i rashodi po osnovu međunarodnog saobraćaja ostvarenog preko Telekoma Srbije*

Prihodi i rashodi po osnovu međunarodnog saobraćaja ostvarenog preko Telekoma Srbije u periodu od 1. januara do 31. decembra 2003. godine uključuju prihode i rashode od ostvarenog dolaznog, odnosno odlaznog međunarodnog saobraćaja, evidentiranih po fakturnoj vrijednosti u periodu u kom su nastali. Navedeni prihodi i rashodi ranijih obračunskih perioda evidentirani su na osnovu procjena rukovodstva Telekoma Crne Gore. Korekcije prihoda i rashoda ranijih obračunskih perioda, izvršene na osnovu usaglašavanja potraživanja i obaveza sa Telekomom Srbije, prikazana je u napomeni 4.

c) *Prihodi i rashodi po osnovu direktnog međunarodnog saobraćaja i obračuna*

Prihodi i rashodi po osnovu direktnog međunarodnog saobraćaja i obračuna odnose se na prihode i rashode od međunarodnih dolaznih, odnosno odlaznih poziva ostvarenih sa zemljama sa kojima je Društvo uspostavilo direktan obračun međunarodnog telefonskog saobraćaja. Dio ostvarenih prihoda odnosno rashoda po navedenom osnovu, evidentiran je na osnovu procjene izvršene u skladu sa internim obračunima ostvarenog saobraćaja.

3.1.3 Prihodi i rashodi interkonekcije

Prihod: interkonekcije obuhvataju prihode po osnovu ostvarenog dolaznog telefonskog saobraćaja mobilnih operatera (povezano pravno lice - Monet d.o.o., Podgorica i PreMonte GSM d.o.o., Podgorica) i Telekoma Srbije koji tranzitira preko ili se završio u Telekomu Crne Gore.

Rashodi interkonekcije obuhvataju rashode po osnovu ostvarenog odlaznog telefonskog saobraćaja koji je iz Telekoma Crne Gore upućen mobilnim operaterima i Telekomu Srbije za teritoriju Republike Srbije.

Prihodi i rashodi interkonekcije sa Telekomom Srbije evidentirani su na osnovu procjene izvršene u skladu sa internim obračunima ostvarenog saobraćaja i odnose se na period od 1. avgusta 2003. do 31. decembra 2003. godine. Do 1. avgusta 2003. godine nije bilo usaglašavanja saobraćaja pristiglog ili upućenog prema Telekomu Srbije ili operaterima mobilne telefonije u Srbiji (preko mreže Telekoma Srbija) jer nije postojao Ugovor o međupovezivanju (napomena 37 li). U skladu sa navedenim, prihodi i rashodi interkonekcije sa Telekomom Srbije nastali do navedenog dana nisu prikazani u finansijskim izveštajima Društva.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2003. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)**3.2. Troškovi tekućeg održavanja i opravki**

Troškovi tekućeg održavanja i opravki osnovnih sredstava iskazani su u bilansu uspjeha u stvarno nastalom iznosu.

3.3. Prihodi / rashodi od kamata i drugi troškovi pozajmljivanja

Prihodi i rashodi po osnovu kamata i drugi troškovi pozajmljivanja knjiže se u korist i na teret obračunskog perioda na koji se odnose.

3.4. Prihodi od učešća u dobiti povezanih pravnih lica

Primljene dividende od povezanih pravnih lica evidentiraju se u bilansu uspjeha u okviru finansijskih prihoda u objavljenom iznosu, umanjene za porez po odbitku od 15%.

3.5. Pozitivne i negativne kursne razlike

Sva sredstva i obaveze u stranim sredstvima plaćanja su preračunati u EUR primjenom zvaničnih deviznih kurseva važećih na dan bilansa stanja.

Poslovne promjene u stranim sredstvima plaćanja tokom godine preračunavaju se u EUR po zvaničnim deviznim kursovima važećim na dan poslovne promjene.

Pozitivne i negativne kursne razlike koje nastaju preračunom sredstava i obaveza iskazanih u stranim sredstvima plaćanja i preračunom transakcija u toku godine knjiže se u korist ili na teret bilansa uspjeha

3.6. Nematerijalna ulaganja

Nematerijalna ulaganja na dan 31. decembra 2003. godine iskazana su po procijenjenoj vrijednosti utvrđenoj, sa stanjem na dan 31. decembra 2002. godine, od strane nezavisnih ovlašćenih procjenitelja i umanjena za ispravku vrijednosti. Procjena vrijednosti nematerijalnih ulaganja je izvršena metodom tržišne vrijednosti, uzimajući u obzir preostali vijek korisnog trajanja nematerijalnih ulaganja pri čemu je neto sadašnja vrijednost nematerijalnih ulaganja na dan procjene prihvaćena od strane nezavisnih procjenitelja kao pravična (fer) vrijednost tih ulaganja.

Nematerijalna ulaganja nabavljena od 1. januara 2003. godine iskazana su po nabavnoj vrijednosti.

Na dan bilansa stanja nematerijalna ulaganja se sastoje od telekomunikacione licence, ostalih licenci i kupljenih softvera.

Telekomunikaciona licence odnosi se na posebnu licencu za obavljanje javnih fiksnih telekomunikacionih usluga, izdatom od strane Agencije za telekomunikacije Republike Crne Gore na period od 25 godina, počevši od 1. januara 2002. godine.

Licenca za obavljanje javnih fiksnih telekomunikacionih usluga se amortizuje ravnomjerno tokom vijeka korišćenja licence. Rukovodstvo Društva smatra da pretpostavka obnavljanja koja je definisana u skladu sa MRS 38 - Nematerijalna ulaganja, da ekonomski vijek korišćenja nematerijalnih ulaganja ne treba da bude duži od 20 godina je neodrživa, zbog kombinacije činjenica da je period na koji je odobrena licenca 25 godina i da će ograničeni resursi koji su dodijeljeni Telekomu Crne Gore ovon: licencom biti i dalje potrebni za obavljanje svoje osnovne poslovne aktivnosti i nakon 20 godina.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembar 2003. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.7. Osnovna sredstva

Osnovna sredstva su prvi put procijenjena sa stanjem na dan 31. decembra 2000. godine od strane ovlašćenih lokalnih procjenitelja. Procjena je izvršena na osnovu preračuna istorijske vrijednosti jugoslovenskog dinara u DEM u skladu sa vrijednošću deviznog kursa u godini nabavke sredstva bez upoređenja sa odgovarajućim tržišnim vrijednostima osnovnih sredstava koja su bila predmet procjene vrijednosti. U 2000. godini u skladu sa tada važećim računovodstvenim standardima i ostalim propisima koji su se primjenjivali u Republici Crnoj Gori, neto efekat procjene vrijednosti osnovnih sredstava knjižen je kao povećanje osnovnih sredstava i akcijskog kapitala za iznos od DEM 111,384.515 odnosno EUR 56,949.998.

U skladu sa MSFI 1 Prva primjena međunarodnih standarda za finansijsko izvještavanje Društvo je izvršilo korekciju revalorizacionih rezervi i akcijskog kapitala za prethodno izvršenu procjenu (napomene 5 i 16).

Osnovna sredstva na dan 31. decembra 2003. godine iskazana su po procijenjenoj vrijednosti utvrđenoj, sa stanjem na dan 31. decembra 2002. godine, od strane nezavisnih ovlašćenih procjenitelja i umanjena za ispravku vrijednosti. Procjena osnovnih sredstava je izvršena metodom tržišne vrijednosti, uzimajući u obzir preostali vijek korisnog trajanja sredstava. Negativni efekti procjene vrijednosti osnovnih sredstava knjiženi su na teret revalorizacionih rezervi do iznosa revalorizacionih rezervi utvrđenih prethodnom procjenom, dok je preostali dio negativnih efekata knjižen na teret prethodnog gubitka. Pozitivni efekti procjene osnovnih sredstava knjiženi su u korist revalorizacionih rezervi.

Osnovna sredstva nabavljena od 1. januara 2003. godine iskazana su po nabavnoj vrijednosti.

Nabavke osnovnih sredstava tokom godine evidentiraju se po nabavnoj vrijednosti. Nabavru vrijednost čini vrijednost po fakturi dobavljača, uvećana za sve troškove dovođenja sredstva u stanje funkcionalne pripravnosti.

Pod osnovnim sredstvima smatraju se ona sredstva čiji je očekivani korisni vijek upotrebe duži od jedne godine.

Dobici ili gubici koji se javljaju prilikom rashodovanja ili prodaje osnovnih sredstava, iskazuju se u bilansu uspjeha kao dio ostalih poslovnih prihoda ili ostalih poslovnih rashoda.

Ulaganja koja povećavaju korisni vijek trajanja osnovnih sredstava iskazuju se kao dio te imovine, dok ulaganja u održavanje i opravke koja ne produžavaju korisni vijek trajanja, terete troškove tekućeg perioda.

3.8. Amortizacija

// Amortizacija nematerijalnih ulaganja

Amortizacija nematerijalnih ulaganja obračunava se primjenom proporcionalnog metoda u cilju otpisa imovine u toku njenog procijenjenog korisnog vijeka upotrebe. Procijenjeni korisni vijek upotrebe softvera koji je služio kao osnova za obračun amortizacije 2003. godine kretao se od 1 do 5 godina (za 2002. godinu 5 godina od datuma nabavke).

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembar 2003. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.8. Amortizacija (nastavak)

// Amortizacija nematerijalnih ulaganja (nastavak)

Korisni vijek upotrebe nematerijalnih ulaganja nabavljenih u toku godine utvrđuje se u skladu sa ugovorom o korišćenju tih ulaganja. Ukoliko se ugovorom o korišćenju nematerijalnih ulaganja ne precizira period korišćenja, korisni vijek upotrebe se procjenjuje na 3 godina. Primijenjene stope su sljedeće:

<u>Nematerijalna ulaganja</u>	<u>Korisni vijek (godina)</u>	<u>Stopa (%)</u>	<u>Stopa koja se priznaje u poreskom bilansu (%)</u>
Licenca za telekomunikaciju	25,0	4,0	1,0
Kupljeni softveri	5,0	20,0	30,0

U skladu sa članom 13. stav 6. Zakona o porezu na dobit pravnih lica (Sl. list RCG br. 65/2001) amortizacija nematerijalnih ulaganja za poreske svrhe obračunava se primjenom proporcionalnog metoda.

// Amortizacija osnovnih sredstava

Amortizacija osnovnih sredstava se obračunava na nabavnu odnosno procijenjenu vrijednost na početku godine kao i na osnovna sredstva stavljena u upotrebu tokom godine, primjenom proporcionalnog metoda.

Procijenjeni korisni vijek upotrebe pojedinih grupa osnovnih sredstava, koji je služio kao osnova za obračun amortizacije i primijenjene stope su sljedeće:

<u>Glavne grupe osnovnih sredstava</u>	<u>2003. Procijenjeni korisni vijek (godina)</u>	<u>2002. Korisni vijek (godina)</u>	<u>Stopa koja se priznaje u poreskom bilansu (%)</u>
Građevinski objekti	15,0 – 55,0	40,0	5,0
Mjesne mreže	2,0 – 25,0	20,0	20,0
Prenosni sistemi i oprema za prenos	2,0 – 25,0	20,0	20,0
Telefonska centrala sa pripadajućom opremom	1,0 – 15,0	10,0	20,0
Antenski stubovi	20,0	20,0	20,0
Računari i računarska oprema	1,0 – 5,0	5,0	30,0
Terenska i putnička vozila	4,0 – 10,0	6,5	15,0
Specijalni, električni i ostali alati	2,0 – 10,0	20,0	20,0
Kancelarijski namještaj	2,0 – 8,0	8,0	20,0

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembar 2003. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.8. Amortizacija (nastavak)

/ii/ Amortizacija osnovnih sredstava (nastavak)

Korisni vijek upotrebe pojedinih grupa osnovnih sredstava nabavljenih od 1. januara 2003. godine, koji je služio kao osnova za obračun amortizacije i primijenjene stope su sljedeće:

<u>Glavne grupe osnovnih sredstava</u>	<u>Korisni vijek (godina)</u>	<u>Stopa (%)</u>
Gradevinski objekti	40,00	2,50
Mjesne mreže	20,00	5,00
Prenosni sistemi i oprema za prenos	20,00	5,00
Telefonska centrala sa pripadajućom opremom	9,10	11,00
Antenski stubovi	10,00	10,00
Računari i računarska oprema	4,00	25,00
Terenska i putnička vozila	6,45	15,50
Specijalni, električni i ostali alati	5,00	20,00
Kancelarijski namještaj	8,00	12,50

U skladu sa članom 13. stav 6. Zakona o porezu na dobit pravnih lica (Sl. list RCG br. 65/2001) amortizacija gradevinskih objekata za poreske svrhe obračunava se primjenom proporcionalnog metoda, a za sva ostala osnovna sredstva degresivnog metoda.

3.9. Dugoročni finansijski plasmani namijenjeni prodaji

Dugoročni finansijski plasmani namijenjeni prodaji sastoje se od učešća u kapitalu povezanih pravnih lica, pridruženih društva, poslovnih banaka i drugih pravnih lica. Dugoročni finansijski plasmani iskazani su po prvobitnoj vrijednosti ulaganja ili po tržišnoj vrijednosti, zavisno od toga koja je niža. Tržišna vrijednost dugoročnih finansijskih plasmana utvrđuje se na finansijskoj berzi, odnosno ako ona nije raspoloživa po procjeni rukovodstva Telekoma Crne Gore o naknadivoj vrijednosti.

a) Učešća u kapitalu povezanih pravnih lica

Povezana pravna lica predstavljaju ona privredna društva u kojima Telekom Crne Gore ima udio u vlasništvu iznad 50% ili više od polovine prava glasova ili pravo upravljanja finansijsama odnosno poslovnom politikom društva. Učešća u kapitalu povezanih pravnih lica iskazana su po prvobitnoj vrijednosti ulaganja.

b) Učešća u kapitalu pridruženih privrednih društava

Pridružena privredna društva predstavljaju ona društva u kojima Telekom Crne Gore ima udio u vlasništvu između 20% i 50% ili u kojima ima značajan uticaj, ali koja nisu pod njegovom kontrolom.

Ukoliko iznos gubitka u pridruženom društvu prevazilazi ulog, Telekom Crne Gore ne evidentira iznos gubitka iznad uloga, ukoliko nije stvorilo obaveze ili izvršilo plaćanja u ime pridruženog društva.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2003. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)**3.10. Zalihe**

Zalihe se evidentiraju po nižoj od nabavne vrijednosti i neto prodajne vrijednosti.

Neto prodajna vrijednost je cijena po kojoj zalihe mogu biti prodane u normalnim uslovima poslovanja nakon umanjenja cijene za troškove prodaje.

Terećenjem ostalih rashoda vrši se ispravka vrijednosti zaliha u slučajevima kada se ocijeni da je potrebno svesti vrijednost zaliha na njihovu neto ostvarivu prodajnu vrijednost. Oštećene zalihe i zalihe koje po kvalitetu ne odgovaraju standardima se otpisuju.

3.11. Ispravka vrijednosti potraživanja po osnovu prodaje

Ispravka vrijednosti potraživanja po osnovu prodaje vrši se na osnovu procjenjivanja naplativosti od strane rukovodstva Društva a na osnovu istorijata naplate potraživanja od komitenata.

3.12. Krediti od banaka i dobavljača

Kreditni od banaka i dobavljača se prvobitno prikazuju u iznosima primljenih sredstava (nominalnoj vrijednosti), a nakon toga, se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti uz primjenu ugovorene kamatne stope.

Troškovi transakcija pribavljanja kredita nisu uključeni u iznos po kome se krediti prvobitno prikazuju kako se to zahtjeva po MRS 39 "Finansijski instrumenti: Priznavanje i vrednovanje" jer po procjeni rukovodstva Društva troškovi tih transakcija nemaju materijalno značajnog efekta na finansijske izvještaje posmatrane u cjelini.

3.13. Subvencije Vlade Republike Crne Gore za kupovnu osnovnih sredstava

Subvencije Vlade Republike Crne Gore, izvršene u ranijih godinama, su utvrđene po realnoj vrijednosti gde je postojala razumna sigurnost da će subvencija biti primljena i da će Društvo poštovati sve uslove subvencije. Subvencije Vlade Republike Crne Gore koje se odnose na nabavku osnovnih sredstava su knjižene u korist akcijskog kapitala. Amortizacija osnovnih sredstava koja su nabavljena iz subvencija se evidentirala u bilansu uspjeha tokom procijenjenog ekonomskog vijeka trajanja. Rukovodstvo smatra da efekti primjene MRS 20 – "Računovodstveno obuhvatanje državnih dodjeljivanja i objelodanjivanje državne pomoći" nisu od materijalnog značaja na finansijske izvještaje Društva za 2003. godinu posmatrane u cjelini.

3.14. Revalorizacione rezerve

Revalorizacione rezerve su formirane po osnovu efekata revalorizacije odnosno efekata izvršene procjene vrijednosti osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja koju je Društvo izvršilo u skladu sa metodom računovodstvenog obuhvatanja i iskazivanja njihove vrijednosti, koji je dozvoljeni računovodstveni tretman po MRS 16 "Osnovna sredstva (nekretnine, postrojenja i oprema)".

3.15. Rezervisanja

Rezervisanja se priznaju i vrše kada Društvo ima zakonsku ili ugovornu obavezu kao rezultat prošlih događaja i kada je vjerovatno da će odliv resursa koji stvaraju ekonomske dobiti biti potreban kada se izmiri obaveza i kada se može pouzdano procijeniti iznos obaveze. Društvo je po prvi put primenilo MRS 19 – "Naknade zaposlenima" i izvršilo rezervisanja po osnovu jubilarnih nagrada, otpremnina i planiranog prijevremenog odlaska radnika u penziju. Pomenuta rezervisanja obračunata su od strane nezavisnog ovlaštenog aktuara i knjižena na teret prenijetog gubitka u skladu sa MSFI 1 – "Prva primjena međunarodnih standarda za finansijsko izvještavanje" (napomena 5).

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2013. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.16. Beneficije za zaposlene

U skladu sa propisima koji se primjenjuju u Republici Crnoj Gori, Društvo je u obavezi da plaća doprinose državnim fondovima kojima se obezbjeđuje socijalna sigurnost zaposlenih. Ove obaveze uključuju doprinose za zaposlene na teret poslodavca u iznosima obračunatim po stopama propisanim relevantnim zakonskim propisima. Društvo je, takođe, obavezno da od bruto plata zaposlenih obustavi doprinose i da ih, u ime zaposlenih, uplati tim fondovima. Doprinosi na teret poslodavca i doprinosi na teret zaposlenog se knjiže na teret rashoda perioda na koji se odnos (napomene 27 i 28).

Obaveze po osnovu otpremnina i jubilarnih nagrada

Društvo je po Pojedinačnom kolektivnom ugovoru o radu u obavezi da isplati otpremninu u iznosu od 10 minimalnih mjesečnih zarada ostvarenih u Društvu i između 3 i 9 minimalnih mjesečnih zarada po osnovu jubilarnih nagrada. Broj minimalnih mjesečnih zarada po osnovu jubilarnih nagrada u zavisnosti od godina radnog staža zaposlenih prikazan je u sljedećoj tabeli:

Godine radnog staža	Broj osnovnih cijena rada
10	3
20	5
30	7
34 (žene)	9
39 (muškarci)	9

Dugoročne obaveze po osnovu jubilarnih nagrada i otpremnina za odlazak u penziju nakon ispunjavanja uslova, kao i po osnovu planiranog prijevremenog odlaska u penziju, iskazane su po sadašnjoj vrijednosti očekivanih budućih isplata zaposlenima (napomena 3.15.).

3.17. Porezi i doprinosi

/i/ Porez na dobit - tekući porez

Porez na dobit se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. list RCG", br. 65/01) po progresivnim stopama od 15% do 20% i to:

- na oporezivu dobit do EUR 100.000 primjenjuje se stopa od 15%; i
- na oporezivu dobit iznad EUR 100.000 primjenjuje se stopa od 20%.

Oporeziva dobit se utvrđuje na osnovu dobiti Društva iskazane u bilansu uspjeha uz usklađivanje prihoda i rashoda po odredbama Zakona o porezu na dobit pravnih lica (članova 8 i 9 za usklađivanje prihoda i članova 10 do 20 za usklađivanje rashoda). Konačan iznos obaveze po osnovu poreza na dobit utvrđuje se primjenom gore navedenih propisanih stopa na poresku osnovicu utvrđenu u poreskom bilansu.

Poreski propisi Republike Crne Gore ne predviđaju da se poreski gubici iz tekućeg perioda mogu koristiti kao osnova za povraćaj poreza plaćenog u prethodnim periodima. Međutim, gubici iz tekućeg perioda iskazani u poreskom bilansu mogu se koristiti za umanjenje poreske osnovice budućih obračunskih perioda, ali ne duže od pet godina.

/ii/ Porez na dobit - odložena poreska sredstva / obaveze

Poreski efekti koji se odnose na privremene razlike između osnovice po kojoj se pojedina sredstva i obaveze priznaju u poreskom bilansu i iznosa po kojima su ta sredstva i obaveze iskazane u finansijskim izvještajima sastavljenim i prikazanim u skladu sa MSFI, iskazani su kao odložena poreska sredstva ili odložene poreske obaveze. Usaglašavanje obračunatog poreza na dobit i poreske obaveze obračunate u poreskom bilansu prikazano je u napomeni 30.

Odložena poreska sredstva / obaveze se obračunavaju po poreskim stopama za koje se očekuje da će biti u prinjenu u periodu kada se sredstvo realizuje ili obaveza izmiruje.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembar 2003. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.17. Porezi i doprinosi (nastavak)

/// Porezi, doprinosi i druge dažbine koje ne zavise od rezultata poslovanja

Porezi, doprinosi i druge dažbine koji ne zavise od rezultata poslovanja uključuju poreze na imovinu i druge poreze, naknade i doprinose koji se plaćaju prema raznim republičkim i lokalnim poreskim propisima. Ovi porezi i doprinosi su prikazani u bilansu uspjeha u okviru ostalih poslovnih rashoda.

3.18. Pravična (fer) vrijednost

Poslovna politika Društva je da objelodani informacije o pravičnoj vrijednosti aktive i pasive za koju postoje zvanične tržišne informacije i kada se pravična vrijednost značajno razlikuje od knjigovodstvene vrijednosti. Ne postoji dovoljno tržišnog iskustva, kao ni stabilnosti i likvidnosti kod kupovine i prodaje potraživanja i ostale finansijske aktive i pasive, pošto zvanične tržišne informacije nisu u svakom trenutku raspoložive. Stoga, pravičnu vrijednost nije moguće pouzdano utvrditi u odsustvu aktivnog tržišta. Rukovodstvo Društva vrši procjenu rizika i u slučajevima kada se ocijeni da vrijednost po kojoj se imovina vodi u poslovnim knjigama neće biti realizovana, vrši ispravku vrijednosti. Po mišljenju rukovodstva Društva, iznosi u ovim finansijskim izvještajima odražavaju vrijednost koja je u datim okolnostima najvjerodostojnija i najkorisnija za potrebe izvještavanja.

4. EFEKTI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I KOREKCIJA GREŠKE

Korekcije početnog stanja odnose se na promjenu računovodstvene politike priznavanja prihoda i nastanka rashoda po osnovu međunarodnog saobraćaja ostvarenog preko Zajednice JPIT i Telekoma Srbije, kao i na korekciju greške vezane za naknadno utvrđene viškove osnovnih sredstava. Korekcije početnih stanja na akumuliranom gubitku su sljedeće:

Usaglašavanje potraživanja i obaveza sa Zajednicom JPIT (napomena 3.1.2 a))	1,272.938
Usaglašavanje potraživanja i obaveza sa Telekomom Srbije (napomena 3.1.2 b))	(861.736)
Viškovi osnovnih sredstava identifikovanih procjenom vrijednost ovlaštenog procjenitelja (napomena 7)	1,695.740
Ostale korekcije	162.689
	<u>2,269.631</u>

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembar 2003. godine
5. EFEKTI PRIMJENE MSFI 1

Kao što je navedeno u napomeni 2.2. uz finansijske izvještaje Društvo je u skladu sa Odlukom o neposrednoj primjeni Međunarodnih računovodstvenih standarda (Sl. list RCG br. 69/2002) izvršilo korektivna knjiženja i dodatno primjenilo preostale Međunarodne računovodstvene standarde počevši od 1. januara 2003. godine. Efekti korekcija zbog primjene MSFI 1 su sljedeći:

	(Iznosi u EUR)			
	Akcijski kapital	Revalorizacione rezerve	Nerasporede na dobit/ gubitak Akumulirani	Ukupno
Prenos efekata ranije izvršene procjene vrijednosti osnovnih sredstava na dan 31. decembra 2002. godine (napomene 3.7 i 16)	(56,949.998)	56.949.998	-	-
Prenos efekata ranije izvršene procjene rashodovanih osnovnih sredstava	-	(4.763.558)	4.763.558	-
Ukidanje revalorizacionih rezervi po ranije izvršenoj procjeni osnovnih sredstava	-	(6.568.182)	6.568.182	-
Efekat primjene MRS 19 (napomene 3.15 i 3.16)	-	-	(1.028.723)	(1.028.723)
Pozitivan efekat procjene osnovnih sredstava (napomene 3.7 i 7)	-	10.133.330	-	10.133.330
Negativan efekat procjene osnovnih sredstava (napomene 3.7 i 7)	-	(45.726.382)	(50.322.947)	(96.049.329)
Revalorizacione rezerve nastale izdvajanjem RDC (napomena 33)	-	243.289	-	243.289
Stanje 31. decembra 2003. godine	(56,949.998)	10,328.495	(40.079.930)	(86,701.433)

6. NEMATERIJALNA ULAGANJA

	(Iznosi u EUR)			
	Nematerijalna ulaganja u pripremi			31. decembar
	Licence	Softveri	Ukupno	Ukupno
Nabavna vrijednost				
Stanje 1. januara 2003. godine	6,135.503	225.206	-	6,360.709
Povećanja	39.884	892.964	992.196	1,925.044
Prenosi	-	1,050.627	(992.196)	58.431
Efekti procjene vrijednosti	(236.006)	(105.527)	-	(341.533)
Prenos na RDC (napomena 33)	-	(5.490)	-	(5.490)
Stanje 31. decembra 2003. godine	5,939.381	2,057.780	-	7,997.161
Ispravka vrijednosti				
Stanje 1. januara 2003. godine	236.006	93.095	-	329.101
Prenosi	-	12.432	-	12.432
Efekti procjene vrijednosti	(236.006)	(105.527)	-	(341.533)
Amortizacija	239.317	98.161	-	337.478
Prenos na RDC (napomena 33)	-	(1.438)	-	(1.438)
Stanje 31. decembra 2003. godine	239.317	96.723	-	336.040
Sadašnja vrijednost				
31. decembar 2003. godine	5,700.064	1,961.057	-	7,661.121
31. decembar 2002. godine	5,899.497	132.111	-	6,031.608

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembar 2003. godine

7. OSNOVNA SREDSTVA(Iznosi u EUR)
2003.

	Zemljište	Građevinski objekti	Oprema i ostala osnovna sredstva	Investicije u toku	Avansi za materijalnu imovinu	Ukupno
Nabavna vrijednost						
Stanje 1. januara 2003.	2,827.256	274.478.786	70.040.087	8.223.175	3.352.828	358.922.132
Povećanja	48.072	525.013	2.354.152	14.227.643	5.904.884	23.059.764
Prenosi	-	(17.031.017)	33.744.514	(10.526.765)	(6.245.163)	(58.431)
Efekt procjene vrijednosti	2.326.534	(203.665.516)	(74.260.172)	-	-	(275.599.154)
Viškovi (napomena 4)	-	1.618.510	77.231	-	-	1.695.740
Otuđenja i rashodovanje	-	(1.227.865)	(2.108.251)	-	-	(3.336.156)
Prenos na RDC (napomena 33)	(1.433.250)	(2.027.583)	(126.666)	(2.223.140)	-	(5.810.639)
Stanje 31. decembra 2003.	<u>3.768.612</u>	<u>52.670.328</u>	<u>29.720.854</u>	<u>9.700.913</u>	<u>3.012.549</u>	<u>98.873.256</u>
Ispravka vrijednosti						
Stanje 1. januara 2003.	-	151.215.025	38.480.562	-	-	189.695.587
Prenosi	-	(10.299.437)	10.287.005	-	-	(12.432)
Efekt procjene vrijednosti	-	(140.915.588)	(48.767.567)	-	-	(189.683.155)
Amortizacija	-	3.036.592	2.873.652	-	-	5.900.244
Otuđenja i rashodovanje	-	(239.124)	(412.646)	-	-	(651.770)
Prenos na RDC (napomena 33)	-	(229.547)	(14.496)	-	-	(244.043)
Stanje 31. decembra 2003.	-	<u>3.557.921</u>	<u>2.446.510</u>	-	-	<u>5.004.431</u>
Sadašnja vrijednost						
31. decembra 2003. godine	<u>3.768.612</u>	<u>50.112.407</u>	<u>27.274.344</u>	<u>9.700.913</u>	<u>3.012.549</u>	<u>93.868.825</u>
31. decembra 2002. godine	<u>2.827.256</u>	<u>123.263.761</u>	<u>31.559.525</u>	<u>8.223.175</u>	<u>3.352.828</u>	<u>169.226.545</u>

Odlukom Odbora direktora Društva od 12. maja 2004. godine, prihvaćen je Izvještaj Centralne popisne komisije o obavljenom popisu imovine i obaveza sa stanjem na dan 31. decembra 2003. godine. Društvo je u skladu sa navedenom Odlukom izvršilo rashodovanje građevinskih objekata (uglavnom mjesne mreže), kao i opreme i ostalih osnovnih sredstava neto sadašnje vrijednosti EUR 988.741, odnosno EUR 1.646.383.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembar 2003. godine

8. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI NAMIJENJENI PRODAJI

	Učešće %	(Iznosi u EUR)	
		31. decembar 2003.	31. decembar 2002.
Učešće u kapitalu povezanih pravnih lica			
- Monet d.o.o., Podgorica	100,00	19,246.491	19,246.958
- Racio-difuzni centar d.o.o., Podgorica	100,00	5,943.937	-
		<u>25,190.428</u>	<u>19,246.958</u>
Učešće u kapitalu pridruženih društava			
- Montenegrocard d.o.o., Podgorica	51,00	83.776	83.776
- Internet Crne Gore d.o.o., Podgorica	25,00	195.991	195.991
- PTT Standard d.o.o., Podgorica	20,00	345.924	345.924
		<u>625.691</u>	<u>625.691</u>
Učešće u kapitalu poslovnih banaka			
- Crnogorska komercijalna banka A.D., Podgorica	17,46	980.239	980.239
- Hipotekarna banka A.D., Podgorica	0,19	19.062	19.062
- EFG Eurobank A.D., Beograd	0,03	10.712	10.712
		<u>1,010.013</u>	<u>1,010.013</u>
Učešće u kapitalu drugih pravnih lica			
- Poštanska štedionica A.D., Beograd	3,75	127.040	127.040
- Montmak d.o.o., Podgorica	5,00	-	47.550
- Lovćen osiguranje A.D., Podgorica	0,39	37.200	37.200
- Bel Pagette d.o.o., Podgorica	25,00	-	18.341
		<u>164.240</u>	<u>230.131</u>
		26,990.372	21,112.793
Minus: Ispravka vrijednosti		<u>(345.924)</u>	<u>(411.815)</u>
		<u>26,644.448</u>	<u>20,700.978</u>

Telekom Crne Gore je osnivač Moneta d.o.o., Podgorica (u daljem tekstu Monet) i jedini vlasnik. Osnovna djelatnost Moneta su javne mobilne telekomunikacija, odnosno prenos govora, podataka, slike i drugih informacija kablovima, emitovanjem, relejima i satelitima, telefonske, telegrafске i telefaks veze i održavanje mreže. Monet je osnovan u julu 2000. godine prenosom telekomunikacione GSM opreme.

9. OSTALA DUGOROČNA POTRAŽIVANJA

Ostala dugoročna potraživanja iskazana u bilansu stanja na dan 31. decembra 2003. godine u iznosu od EUR 2.500.000 predstavljaju dugoročno oročeni depozit kod Crnogorske komercijalne banke A.D., Podgorica. Navedena sredstva su oročena kao obezbjeđenje plaćanja po neupozivoj garanciji koju je Crnogorska komercijalna banka AD, Podgorica izdala dobavljaču "Ericsson Nikola Tesla", Zagreb po osnovu Ugovora o kreditu broj ETK/E/YU – 02:204 (napomena 17). Sredstva su oročena u oktobru 2002. godine sa fiksnom godišnjom kamatnom stopom od 7,5% koja se obračunava i plaća kvartalno. Rok za vraćanje oročenog depozita ističe izmirenjem obaveza prema dobavljaču.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembar 2003. godine

10. ZALIHE

	(Iznosi u EUR)	
	31. decembar	
	2003.	2002.
Roba u magacinu		
- Telefonski aparati ruralne telefonije	609.985	660.991
- ISDN telefoni	167.858	185.438
- Ostale zalihe robe	27.292	529.237
	<u>805.135</u>	<u>1,375.666</u>
Materijal	109.867	105.573
Alat i inventar	79.255	5.023
Ostale zalihe	8.424	5.317
	<u>197.546</u>	<u>115.713</u>
Mínus: Ispravka vrijednosti	(182.996)	-
	<u>819.685</u>	<u>1,491.379</u>

11. POTRAŽIVANJA IZ POSLOVNIH ODNOSA

	(Iznosi u EUR)	
	31. decembar	
	2003.	2002.
a) Potraživanja od kupaca		
Potraživanja od kupaca u zemlji po osnovu:		
- telekomunikacionih usluga	16,194.019	16,165.587
- telekomunikacionih usluga - međunarodni saobraćaj	1,923.034	1,855.744
- interkonekcije	3,978.350	1,276.983
- zakupa telekomunikacionih vodova	471.860	-
	<u>22,567.263</u>	<u>19,298.314</u>
Potraživanja od kupaca u inostranstvu	5,041.055	2,224.110
Potraživanja od povezanih pravnih lica (napomena 34 iv))	4,517.458	1,181.224
Potraživanja od pridruženih privrednih društava	46.223	80.453
	<u>32,171.999</u>	<u>22,784.101</u>
Mínus: Ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca u zemlji		
- telekomunikacione usluge	(6,075.026)	(5,815.000)
- telekomunikacione usluge - međunarodni saobraćaj	(1,298.364)	-
	<u>(7,373.390)</u>	<u>(5,815.000)</u>
	<u>24,798.609</u>	<u>16,969.101</u>
b) Ostala potraživanja		
Potraživanja od zaposlenih	68.602	40.570
Potraživanja po osnovu preplaćenih poreza i doprinosa	108.855	51.701
Potraživanja za kamatu	232.811	166.335
	<u>410.268</u>	<u>258.606</u>
	<u>25,208.877</u>	<u>17,227.707</u>

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembar 2003. godine

12. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

	(Iznosi u EUR)	
	2003.	31. decembar 2002.
Vektra d.o.o., Podgorica	261.104	261.104
Centralna banka Crne Gore	199.071	-
Crnogorska komercijalna banka A.D., Podgorica	116.730	522.360
Elektroprivreda Crne Gore A.D., Nikšić	-	511.292
Atlas Mont banka A.D., Podgorica	-	500.000
Vlada Republike Crne Gore	-	99.075
	<u>576.905</u>	<u>1.893.831</u>
Minus: Ispravka vrijednosti	(261.104)	-
	<u><u>315.801</u></u>	<u><u>1.893.831</u></u>

Kratkoročni finansijski plasmani kod Centralne banke Crne Gore odnose se na kupovinu državnih zapisa nominalne vrijednost EUR 200.000 sa stopom prinosa od 6% na godišnjem nivou. Navedeni zapisi dospijevaju na naplatu 22. januara 2004. godine.

13. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI

	(Iznosi u EUR)	
	2003.	31. decembar 2002.
Žiro račun u EUR	522.423	756.565
Devizni računi	350.703	475.292
Devizna i blagajna u EUR	19.521	19.502
Ostala novčana sredstva i računi	55.452	-
	<u>948.099</u>	<u>1.251.359</u>

14. UNAPRIJED PLAĆENI TROŠKOVI

	(Iznosi u EUR)	
	2003.	31. decembar 2002.
Unaprijed plaćeni troškovi zakupa telekomunikacionih vodova	39.337	-
Unaprijed plaćeni troškovi osiguranja	-	138.590
Unaprijed plaćene usluge obuke kadrova	-	114.424
Unaprijed plaćeni troškovi održavanja	-	50.610
	<u>39.337</u>	<u>303.624</u>

15. OBRAČUNATI A NENAPLAĆENI PRIHODI

Obračunati a nenaplaćeni prihodi iskazani u bilansu stanja na dan 31. decembra 2003. godine u iznosu od EUR 302.558 (31. decembra 2002. godine EUR 290.415) odnose se na obračunate prihode od odlaznih domaćih i međunarodnih poziva za period od dana posljednjeg fakturisanja (29. decembra) do dana bilansa stanja.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembar 2003. godine

16. KAPITAL**a) Akcijski kapital**

	2003.			2002.		
	Broj akcija	%	Vrijednost	Broj akcija	%	Vrijednost
(Iznosi u EUR)						
Upisane i uplaćene akcije						
Vlada Republike Crne Gore	12,083.443	51,12	72,078.946	17,383.310	51,12	103,693.182
Privatizacioni fondovi:						
- "HLT"	1,496.466	6,33	8,926.569	2,152.825	6,33	12,841.816
- "EUROFOND"	790.444	3,35	4,715.077	1,295.700	3,81	7,728.980
- "ATLAS MONT"	775.489	3,28	4,625.869	1,010.148	2,97	6,025.634
- "TREND"	638.866	2,70	3,810.900	909.250	2,67	5,423.767
- "MONETA"	576.542	2,44	3,439.131	743.058	2,19	4,432.415
- "MIG"	359.723	1,52	2,145.784	517.500	1,52	3,086.939
	<u>4,637.530</u>	<u>19,62</u>	<u>27,663.330</u>	<u>6,628.481</u>	<u>19,49</u>	<u>39,539.551</u>
Ostala pravna lica	49.082	0,21	292.779	59.223	0,17	353.271
Fizička lica	<u>6,866.915</u>	<u>29,05</u>	<u>40,961.339</u>	<u>9,933.766</u>	<u>29,22</u>	<u>59,252.427</u>
	<u>23,636.970</u>	<u>100,00</u>	<u>140,996.394</u>	<u>34,004.280</u>	<u>100,00</u>	<u>202,838.431</u>

Nominalna vrijednost jedne akcije iznosi EUR 5,9651.

Akcije Telekomna Crne Gore se kotiraju na NEX Montenegro berzi akcija u Republici Crnoj Gori. Tržišna vrijednost jedne akcije sa stanjem na dan 31. decembra 2003. godine iznosi EUR 0,8600 (31. decembra 2002. godine je EUR 0,6000)

Na dan 31. decembra 2003. godine akcijski kapital fizičkih lica iskazan u iznosu od EUR 40,961.339 uključuje 37.472 upisane u neuplaćene akcije fizičkih lica ukupne vrednosti od EUR 223.026.

Na osnovu Odluke Skupštine akcionara Društva o smanjenju akcionarskog kapitala od 26. decembra 2003. godine poništeno je 10,367.310 običnih akcija, ukupne nominalne vrijednosti EUR 61,842.041. Navedeno smanjenje akcionarskog kapitala odnosi se na pokriće akumuliranog gubitka u iznosu od EUR 4,892.039 i na isknjižavanje efekata ranije izvršene procjene vrijednosti osnovnih sredstava sa stanjem na dan 31. decembra 2000. godine u iznosu od EUR 56,949.998 (napomene 3.7 i 5). Odlukom o smanjenju akcijskog kapitala Društva nisu promijenjeni postojeći relativni odnosi između akcionara, niti ranije stečena prava akcionara.

b) Ostale rezerve

U skladu sa Statutom Društva, Član 54. Rezervni fond, Društvo može vršiti izdvajanje najmanje 5% od ostvarene dobiti na ime ostalih rezervi sve dok iznos ovih rezervi ne dostigne 10% ukupnog kapitala Društva. U toku 2003. godine, na osnovu odluke rukovodstva Društva nisu izvršena dodatna izdvajanja dobiti u ostale rezerve. Osim toga izvršeno je pokriće prenetog gubitka iz ostalih rezervi.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembar 2003. godine

17. DUGOROČNE OBAVEZE

	Kamatna stopa	Inicijalni iznos	(Iznos u EUR)	
			2003.	2002.
(Iznos u EUR)				
31. decembra				
Dugoročni krediti u zemlji				
- HVB Banka AD, Beograd	šestomjesečni EURIBOR + 6% godišnje	3,200.000	3,200.000 3,200.000	- -
Dugoročni krediti u inostranstvu				
- Ericsson Nikola Tesla, Zagreb	6,10% godišnje	10,181.470	5,610.249	-
- Slovenska izvozna družba d.d., Ljubljana	EURIBOR 11,85% godišnje	747.707	598.166	598.166
- Telekom Italija – Projekat “Bar- Kri”	2% godišnje	USD 1,962.050	397.154	474.630
			6,605.569	1,072.796
Ostale dugoročne obaveze u zemlji				
- Investicioni razvoj Pošte Crne Gore			-	2,063.101
- Finansiranje Pošte Crne Gore			267.414	397.259
			267.414	2,460.360
			10,072.983	3,533.156
Minus: Tekuće dospjele dugoročne obaveze (napomena 21)			(4,336.421)	(2,934.990)
			5,736.562	598.166

Dospjele dugoročne obaveze prikazano je u narednoj tabeli:

	(Iznosi u EUR)	
	2003.	2002.
- do jedne godine	4,336.421	2,934.990
- od jedne do dvije godine	4,417.948	149.542
- od dvije do tri godine	1,169.072	149.541
- od tri do četiri godine	149.542	149.541
- od četiri do pet godina	-	149.542
	10,072.983	3,533.156

Dugoročni kredit iskazan na dan 31. decembra 2003. godine u iznosu od EUR 3,200.000 odnosi se na kredit odobren od strane HVB Banke AD, Beograd za izmirenje obaveza po osnovu Ugovora o izgradnji MIPNET mreže (Montenegrin IP service network) zaključenog između Društva i MDS informički inženjering, Beograd. Otplata kredita se vrši u četiri polugodišnje rate, počevši od jula 2004. godine.

Obaveze po osnovu dugoročnih robnih kredita iskazanih na dan 31. decembra 2003. godine u iznosu od EUR 5,610,249 odnose se na vrijednost isporučene telekomunikacione opreme od inostranog dobavljača "Ericsson Nikola Tesla", Zagreb. U skladu sa zaključenim Ugovorom o nabavi opreme, ukupna vrijednost opreme iznosi EUR 10,181,470. Otplata kredita se vrše u deset tromjesečnih rata, uključujući šestomjesečni gracie period koji je počeo da teče od momenta uplate avansa. Iznos avansa se kreće od 25 do 30% ugovorene nabavke.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembar 2003. godine

17. DUGOROČNE OBAVEZE (nastavak)

Dugoročni kredit od Slovenske izvozne službe d.d., Ljubljana iskazan na dan 31. decembra 2003. godine u iznosu od EUR 598.166 odnosi se na kredit odobren za izmirenje obaveza prema inostranom dobavljaču Iskra Elektrozeve d.d., Kranj za nabavku telekomunikacione opreme. Otplata kredita se vrši u deset jednakih polugodišnjih rata, počevši od maja 2003. godine.

Dugoročni krediti iskazani na dan 31. decembra 2003. godine u iznosu od EUR 397.154 odnose se na obaveze po osnovu ugovora o izgradnji i održavanju podvodnog optičkog kabla od Kifa do Bara, koji je inicijalno bio zaključen između Hellenic Telecommunications Organization S.A (OTE), Telekom Italija i Zajednice IPTT. Otplata kredita se vrši iz ostvarenih prihoda od međunarodnog saobraćaja i to putem kompenzacije potraživanja od Telekoma Italija. Navedeni kredit odobren je sa rokom dospeća do 30. septembra 2003. godine i godišnjom kamatnom stopom 2%.

Ostale dugoročne obaveze iskazane na dan 31. decembra 2003. godine u iznosu od EUR 267.414 odnose se na preuzete obaveze Društva prema Pošti Crne Gore d.o.o., Podgorica nastale razdvajanjem JP PTT Crne Gore. Inicijalnim ugovorom predviđena je dinamika isplate navedenih preuzetih obaveza u periodu od 1999. do 2003. godine. Preuzete obaveze u periodu od 2004. godine prema Pošti Crne Gore d.o.o., Podgorica prikazane su u napomeni 35.

18. REZERVISANJA

	(Iznosi u EUR)	
	31. decembar	
	2003.	2002.
Beneficije zaposlenima		
- Jubilarne nagrade	724.745	-
- Otpremnine i prijevremeni odlazak u penziju	303.978	-
	<u>1,028.723</u>	<u>-</u>

Rezervisanja za beneficije zaposlenima izvršena su na osnovu sadašnje vrijednosti očekivanih budućih isplata zaposlenima po osnovu jubilarnih nagrada, otpremnina za odlazak u penziju nakon ispunjavanja uslova, kao i po osnovu planiranog prijevremenog odlaska u penziju.

Sadašnja vrijednost očekivanih budućih isplata za jubilarne nagrade, otpremnine i planirani prijevremeni odlazak u penziju utvrđena je od strane nezavisnog ovlaštenog aktuara u skladu sa pravilima aktuarske matematike. Tehničke osnove korišćene za obračunavanje sadašnje vrijednosti očekivanih budućih isplata uključuju primjenu:

- a) komutativnih brojeva, izrađenih na osnovu izračunate vjerovatnoće doživljenja stanovništva Republike Crne Gore iz popisa 1980 - 1982. godine i
- b) godišnje kamatne stope od 9% za diskontovanje očekivanih budućih isplata zaposlenima.

Kretanje na rezervisanjima u toku 2003. godine je prikazano u narednoj tabeli:

	(Iznosi u EUR)
	31. decembar
	2003.
Stanje, 1. januara 2003. godine	-
Efekat primjene MRS 19	1,028,723
Rezervisanja u toku godine (napomena 27)	597,219
Iskorišćeno u toku godine	<u>(597,219)</u>
Stanje, 31. decembra 2003. godine	<u>1,028,723</u>

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembar 2003. godine

19. ODLOŽENI POREZI

	(Iznosi u EUR)	
	31. decembar 2003.	31. decembar 2002.
Stanje, 1. januara	2,607.226	-
Obračunati odloženi porez u toku godine	(944.187)	2,607.226
Stanje, 31. decembra	<u>1,663.039</u>	<u>2,607.226</u>

20. KRATKOROČNE OBAVEZE IZ POSLOVANJA

	(Iznosi u EUR)	
	31. decembar 2003.	31. decembar 2002.
Obaveze prema dobavljačima u zemlji po osnovu:		
- interkonekcije	3,014.770	1,447.887
- telekomunikacionih usluga - međunarodni saobraćaj	569.314	1,358.568
- Agencija za telekomunikacije Republike Crne Gore	1,560.134	1,006.674
- ostalih obaveza	1,504.243	1,385.194
	<u>6,648.461</u>	<u>5,198.323</u>
Obaveze prema dobavljačima u inostranstvu	1,038.036	1,886.432
Obaveze prema povezanim licima (napomena 34v)	954.636	413.679
Obaveze iz specifičnih poslova prema:		
- RTV-i Crna Gora - mjesečna pretplata	1,279.736	1,222.126
- Republičkom Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja	938.024	1,437.520
	<u>2,217.760</u>	<u>2,659.646</u>
Ostale kratkoročne obaveze	<u>206.628</u>	<u>-</u>
	<u>11,065.521</u>	<u>10,158.080</u>

Obaveze prema Agenciji za telekomunikacije Republike Crne Gore odnose se na obaveze po osnovu dobijene licence za obavljanje javnih fiksnih telekomunikacionih usluga koja obezbjeđuje Društvu pravo da instalira, održava i koristi u poslovanju javne centrale za fiksnu telefonsku mrežu. U skladu sa navedenim, Društvo je u obavezi da plaća iznos od 1% od godišnjih prihoda po osnovu dobijene licence.

Obaveze prema Republičkom Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja iskazane na dan 31. decembra 2003. godine u iznosu od EUR 938,024 odnose se na preostale obaveze po osnovu Rješenja Vlade Republike Crne Gore, po kome je tadašnji JP PTT bilo u obavezi da mjesečno uplaćuje dio prihoda ostvarenih povećanjem cijena usluga Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja, odnosno 11,11% mjesečnih prihoda. Vlada Republike Crne Gore je na sjednici održanoj 22. juna 2000. godine dala saglasnost na Odluku o stavljanju van snage Odluke o usmjeravanju sredstava stvorenih povećanjem cijena PTT usluga koju je donio Upravni odbor Telekoma Crne Gore. Odluka je stupila na snagu 1. jula 2000. godine.

21. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE

	(Iznosi u EUR)	
	31. decembar 2003.	31. decembar 2002.
Tekuće dospjeće dugoročnih obaveza (napomena 17)	4,336.421	2,934.990
Ostale kratkoročne finansijske obaveze	-	10.226
	<u>4,336.421</u>	<u>2,945.216</u>

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembar 2003. godine
22. OBAVEZE ZA POREZE

	(Iznosi u EUR)	
	31. decembar	
	2003.	2002.
Obaveze po osnovu poreza na dividendu	573.083	-
Obaveze za porez na dobit pravnih lica	820.819	(214.019)
Obaveze za porez na promet	-	1.464.012
Lokalne obaveze	11.634	-
	<u>1.405.536</u>	<u>1.249.993</u>

23. OBRAČUNATE OBAVEZE

	(Iznosi u EUR)	
	31. decembar	
	2003.	2002.
Obaveze za dividende	38.051	296.394
Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja	133.037	-
Razgraničeni obračunati troškovi	33.600	-
Ostala pasivna vremenska razgraničenja	326.752	-
	<u>531.440</u>	<u>296.394</u>

24. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA

	(Iznosi u EUR)	
	2003.	2002.
Prihodi od telekomunikacionih usluga		
- Odlazni domaći i međunarodni pozivi	34,179.847	35,997.909
- Telekomunikaciona pretplata	5,973.496	5,782.724
- Mjesečna pretplata po osnovu radio i TV difuzije	1,537.834	1,662.000
	<u>41,691.177</u>	<u>43,442.633</u>
Ostali prihodi od telekomunikacionih usluga		
- Zakup i održavanje telefonskih kapaciteta – vodova	1,239.650	506.870
- Telegrami, teleksi i ostale usluge	711.255	702.208
- Prihodi od uključivanja novih pretplatnika	572.503	815.586
- Prihodi od dodatnih telekomunikacionih usluga	140.212	135.560
	<u>2,663.620</u>	<u>2,160.224</u>
Prihodi od povezanih pravnih lica (napomena 34 i)	6,363.431	5,308.636
Prihodi od pridruženih privrednih društava	840.027	120.168
Prihodi od interkonkcije u zemlji	11,747.461	10,039.185
Prihodi po osnovu međunarodnih dolaznih poziva	6,931.859	13,429.526
Ostali prihodi	418.634	302.103
	<u>70,656.209</u>	<u>74,802.475</u>

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembar 2003. godine

25. OSTALI POSLOVNI PRIHODI

	(Iznosi u EUR)	
	<u>2003.</u>	<u>2002.</u>
Naplaćena otpisana potraživanja	605.757	-
Prihodi od smanjenja obaveza	213.816	-
Prihodi po osnovu naplaćenih šteta	65.282	-
Dobici od prodaje materijala, rezervnih dijelova, alata i inventara	57.342	-
Dobici od prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja	32.420	46.650
Viškovi	24.326	351.125
Ostali poslovni prihodi	407.141	145.430
	<u>1.406.084</u>	<u>543.205</u>

26. POSLOVNI RASHODI OSNOVNE DJELATNOSTI

	(Iznosi u EUR)	
	<u>2003.</u>	<u>2002.</u>
Poslovni rashodi – povezana pravna lica (napomena 34iii)	4.402.203	4.528.065
Rashodi interkonkencije u zemlji	8.330.590	8.449.392
Rashodi po osnovu međunarodnih odlaznih poziva	2.655.938	7.285.350
	<u>15.388.731</u>	<u>20.262.807</u>
Nabavna vrijednost prodane robe	356.498	-
Troškovi telekomunikacionog materijala, ostalog materijala i rezervnih dijelova	398.574	491.685
Troškovi električne energije	1.457.729	1.123.652
Troškovi goriva, mazuta i uglja	396.283	343.851
	<u>2.609.084</u>	<u>1.959.188</u>
	<u>17.997.815</u>	<u>22.221.995</u>

27. TROŠKOVI ZARADA NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI

	(Iznosi u EUR)	
	<u>2003.</u>	<u>2002.</u>
Troškovi neto zarada i naknada zarada	8.369.774	7.293.055
Troškovi poreza na zarade i naknade zarada	2.955.751	2.512.639
Troškovi doprinosa na zarade i naknade zarada	2.622.628	2.253.605
Otpremnine, jubilarne nagrade i plaćanja odlazak u penziju (napomena 18)	597.219	-
Ostali lični rashodi	293.781	1.259.579
Troškovi naknada	1.087.252	1.404.700
	<u>15.926.385</u>	<u>14.723.578</u>

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembar 2003. godine
28. OSTALI POSLOVNI RASHODI

	(Iznosi u EUR)	
	2003.	2002.
Troškovi doprinosa na teret poslodavca	2,745.228	2,091.968
Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje osnovnih sredstava	2,684.386	1,610.984
Troškovi održavanja	1,949.585	2,781.188
Troškovi štampanja i distribucije telefonskih računa	1,495.047	1,358.123
Troškovi potencijalnih sumljivih i spornih potraživanja	786.781	1,080.919
Troškovi telekomunikacione licence	778.556	676.462
Troškovi sponzorstva	689.651	529.387
Naknada za korišćenje komunalnih dobara od opšteg interesa	435.467	404.350
Troškovi reklame, propagande i sajnova	424.486	210.068
Troškovi zakupa interneta	401.747	75.346
Troškovi usluga stručnih institucija	357.640	201.478
Troškovi zakupa vodova i ostali troškovi zakupa	309.116	191.537
Troškovi platnog prometa	301.033	346.885
Administrativne i sudske takse	265.451	166.198
Otpis zaliha	243.022	76.249
Troškovi premije osiguranja	187.715	296.549
Troškovi poraza na promet i ostalih pereza	166.717	427.953
Troškovi obuke i seminara za zaposlene	133.411	418.876
Troškovi usluga mobilne telefonije (napomene 34 ii)	128.855	96.925
Troškovi reprezentacije	115.277	173.133
Doprinosi za Zajednicu JPPT	105.648	178.111
Troškovi ostalih doprinosa	100.030	132.100
Troškovi transportnih i usluga špedicije	23.596	23.380
Rashodi govornih automata	-	860.043
Ostali nematerijalni rashodi	521.059	712.740
	<u>15,349.504</u>	<u>15,120.952</u>

29. FINANSIJSKI PRIHODI / (RASHODI), NETO

	(Iznosi u EUR)	
	2003.	2002.
Finansijski prihodi		
Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica	2,508.029	2,273.138
Finansijski prihodi od pridruženih privrednih društava	-	44.383
Finansijski prihodi po osnovu kamata	301.428	317.236
Positivne kursne razlike	101.389	296.242
Dividende banaka i finansijskih organizacija	22.084	-
	<u>2,932.930</u>	<u>2,930.999</u>
Finansijski rashodi		
Rashodi kamata	(794.593)	(98.449)
Negativne kursne razlike	(524.419)	(260.178)
Ostali finansijski rashodi	(51.202)	-
	<u>(1,370.214)</u>	<u>(358.627)</u>
	<u>1,562.716</u>	<u>2,572.372</u>

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2003. godine

30. POREZ NA DOBIT

Usaglašavanje poreske obaveze iskazane u poreskom bilansu i bilansu uspjeha za period od 1. januara do 31. decembra 2003. i 2002. godine prikazano je u sljedećoj tabeli:

	(Iznosi u EUR)	
	2003.	2002.
Dobit u bilansu uspjeha prije oporezivanja	18,113.583	6,766.084
Poreska stopa (15%, 20%)	3,617.717	1,341.217
Troškovi koji se ne oporezuju	52.499	1,729.513
Korekcija prethodne godine	(2,607.226)	-
Olakšice po osnovu investicija	(451.846)	-
Prihodi od dividende	(501.023)	(463.504)
	<u>110.121</u>	<u>2,607.226</u>
Iznos poreske obaveze	<u>(1,054.308)</u>	-
	<u>(944.187)</u>	<u>2,607.226</u>

31. ZARADA PO AKCIJI

	(Iznosi u EUR)	
	2003.	2002.
Prikazano u finansijskim izvještajima za 2002. godinu:		
Neto profit za period od 1. januara do 31. decembra 2002. godine		4,158.858
Prosječan ponderisani broj izdatih akcija		34,023.463
Osnovna zarada po akciji za prethodni obračunski period		<u>0,1222</u>
		<i>korigovano</i>
Neto profit obračunskog perioda iz redovnog poslovanja	18,432.209	4,551.698
Gubitak obračunskog perioda iz prestanka poslovanja	(428.747)	(392.840)
Neto profit obračunskog perioda	<u>18,003.462</u>	<u>4,158.858</u>
Prosječan ponderisan broj izdatih akcija	67,367.778	68,008.560
Osnovna zarada/(gubitak) po akciji		
- iz redovnog poslovanja	0,2736	0,0669
- iz prestanka poslovanja	(0,0064)	(0,0058)
Osnovna zarada po akciji, neto	<u>0,2672</u>	<u>0,0611</u>

Obračun prosječnog ponderisanog broja izdatih akcija za period od 1. januara do 31. decembra 2003. godine uključuje smanjenje broja običnih akcija od 10,367.310 (napomena 16), kao i usitnjavanje običnih akcija (dve za jednu) izvršeno na osnovu Odluke Skupštine akcionara Društva od 5. marta 2004. godine (napomena 37 iii).

Korekcija osnovne zarade / (gubitka) po akciji za period od 1. januara do 31. decembra 2002. godine odnosi se na usitnjavanje akcija (dvije za jednu) izvršene na osnovu Odluke Skupštine akcionara Društva od 5. marta 2004. godine.

Društvo nema potencijalnih razrijeđenih običnih akcija.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2003. godine

32. DIVIDENDA PO AKCIJI

Tokom 2003. godine, objavljene su i isplaćene dividende po osnovu raspodjele dobiti u iznosu od EUR 3,820.552 (2002. godine: EUR 3,520.267). Dividenda po akciji je iznosila EUR 0,1124 (2002. godine: EUR 0,1035).

33. PRESTANAK POSLOVANJA

U skladu sa Članom 128 Zakona o radio-difuziji Republike Crne Gore, Društvo je bilo u obavezi da iz svog sastava izdvoji sva osnovna sredstva i zaposlene poslovne jedinice Radio i TV difuzije i da upis novog privrednog društva sprovede u registru Privrednog suda najkasnije do 31. decembra 2003. godine pod nazivom: javno preduzeće "Radio difuzni centar".

U skladu sa Članom 81 Zakona o radio-difuziji, osnivač javnog preduzeća za prenos i emitovanje radio-difuznih signala je trebala da bude Republika Crna Gora odnosno Agencija za telekomunikacije koja bi u ime Republike preuzela sva prava po navedenom osnovu.

U skladu sa Odlukom Odbora direktora Društva, Telekom Crne Gore je 1. decembra 2003. godine izvršio prenos nematerijalnih ulaganja, osnovnih sredstava za emitovanje radio i televizijskih signala i novčanih sredstava na novo pravno lice pod nazivom Društvo za prenos i emitovanje radio-difuznih signala Radio-Difuzni centar d.o.o., Podgorica ("RDC"). Takođe, zaposleni u bivšoj poslovnoj jedinici Radio i TV difuzije prešli su na nova radna mesta u novoosnovano privredno društvo. Telekom Crne Gore je jedini osnivač RDC-a. Osnivački kapital utvrđen je od strane nezavisnog ovlašćenog procjenitelja u iznosu od EUR 5,943.937 (napomena 8) koji se sastoji u prenetih novčanih sredstava u iznosu od EUR 130.000, vrijednosti nematerijalnih ulaganja u iznosu od EUR 4.052 (napomena 6), osnovnih sredstava u iznosu od EUR 5,566,596 (napomena 7), uvećanih za efekt procjene uloga u RDC u iznosu od EUR 243.289.

Bilans stanja poslovne jedinice Radio i TV difuzije na dan 30. novembra 2003. godine prikazan je u sljedećoj tabeli:

	(Iznosi u EUR) 30. novembar 2003.
AKTIVA	
Stalna imovina	5,813.937
Nematerijalna ulaganja	5.490
Osnovna sredstva	5,808.447
Obrtna imovina	130.000
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	130.000
Ukupna aktiva	5,943.937
PASIVA	
Upisani kapital	5,943.937
Ukupna pasiva	5,943.937

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembar 2003. godine

33. PRESTANAK POSLOVANJA (nastavak)

Bilans uspjeha poslovne jedinice Radio i TV difuzije za period od 1. januara do 30. novembra 2003. godine prikazan je u sljedećoj tabeli:

	(Iznosi u EUR)
	1. januar – 30. novembar 2003.
Prihodi	<u>1,544.307</u>
Zarade i naknade zaposlenima	
Bruto zarade	982.090
Regres za godišnji odmor	12.300
Bruto naknade za topli obrok i prevoz	<u>28.414</u>
Ukupno zarade i naknade	<u>1,022.804</u>
Ostali rashodi	
Gorivo i energija	402.808
Amortizacija	245.481
Troškovi održavanja osnovnih sredstava	129.985
Ostali rashodi	<u>171.976</u>
Ukupni ostali rashodi	<u>950.250</u>
Neto gubitak obračunskog perioda	<u>(428.747)</u>

34. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA

i) Prodaja usluga

	2003.	(Iznosi u EUR) 2002.
Monet d.o.o., Podgorica		
– Prihodi od interkonekcije	6.083.723	5,196.417
– Prihodi od geografskih kodova	174.924	48.458
– Prihodi od zakupa vodova	83.451	53.761
– Prihodi od telefonije	12.287	10.000
– Ostali prihodi	<u>38.318</u>	-
	<u>6,342.703</u>	<u>5,308.636</u>
Radio-difuzni centar d.o.o., Podgorica		
– Prihodi po osnovu provizije	<u>20.728</u>	-
	<u>20.728</u>	-
	<u>6,363.431</u>	<u>5,308.636</u>
ii) Finansijski prihodi		
Monet d.o.o., Podgorica		
– Prihodi po osnovu učešća u dobiti – dividenda	<u>2,508.029</u>	<u>2,273.138</u>
	<u>2,508.029</u>	<u>2,273.138</u>

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembar 2003. godine

34. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA (nastavak)

iii) Nabavka usluga

	(Iznosi u EUR)	
	2003.	2002.
<i>Monet d.o.o., Podgorica</i>		
- Rashodi od interkonekcije	4,402.203	4,528.065
- Rashodi usluga mobilne telefonije	128.855	96.925
- Učešće u zajedničkim troškovima (sanacija puteva)	98.816	-
	<u>4,629.874</u>	<u>4,624.990</u>

iv) Salda potraživanja

	(Iznosi u EUR)	
	2003.	31. decembra 2002.
<i>Monet d.o.o., Podgorica</i>		
- Interkonekcije	2,566.542	691.603
- Prodane telekomunikacione usluge	118.634	-
- Učešća u dobiti – dividenda	1,808.030	474.282
- Ostala potraživanja	-	15.339
	<u>4,493.206</u>	<u>1,181.224</u>
<i>Radio-difuzni centar d.o.o., Podgorica</i>		
- Provizija	24.252	-
	<u>24.252</u>	<u>-</u>
	<u>4,517.458</u>	<u>1,181.224</u>

v) Salda obaveza

	(Iznosi u EUR)	
	2003.	31. decembra 2002.
<i>Monet d.o.o., Podgorica</i>		
- Interkonekcije	400.051	-
- Povećanja dijela dividendi za 2001. godinu	401.408	401.408
- Usluga mobilne telefonije	13.790	-
- Primljeni avansi i ostale obaveze	-	12.271
	<u>815.249</u>	<u>413.679</u>
<i>Radio difuzni centar d.o.o., Podgorica</i>		
- Pretplata za radio i TV difuziju	139.387	-
	<u>139.387</u>	<u>-</u>
	<u>954.636</u>	<u>413.679</u>

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembar 2003. godine

35. NEMONETARNE TRANSAKCIJE

Izveštaj o novčanim tokovima za period od 1. januara do 31. decembra 2003. godine je korigovan za povećanje osnovnih sredstava finansiranih odobrenim dugoročnim robnim kreditima i prenos osnovnih sredstava kao osnivački ulog u RDC. Ne novčane transakcije prikazane su u sljedećoj tabeli:

	(Iznosi u EUR)
	<u>2003.</u>
Osnovna sredstva	
– Osnovna sredstva	(7.281.368)
– Prenos na RDC	5.570.648
Dugoročni finansijski plasman	
– Prenos na RDC	(5.570.648)
Dugoročne obaveze	<u>7.281.368</u>
	<u>–</u>

36. PREUZETE OBAVEZE

Pošta Crne Gore d.o.o., Podgorica

Na osnovu Aneksa Ugovora o međusobnim odnosima preduzeća koja su nastala statusnom promjenom - podjelom JP PTT saobraćaja Crne Gore, preuzete obaveze Društva prema Pošti Crne Gore d.o.o., Podgorica za period od 2004. do 2007. godine iznose EUR 4,800.000.

Rok dospijanja preuzetih obaveza Društva je prikazan u narednoj tabeli:

	(Iznosi u EUR)
	<u>2003.</u>
2004. godina	1,200.000
2005. godina	1,200.000
2006. godina	1,200.000
2007. godina	<u>1,200.000</u>
	<u>4,800.000</u>

Aneksom Ugovora o međusobnim odnosima preduzeća koja su nastala statusnom promjenom - podjelom JP PTT saobraćaja Crne Gore, Odbor direktora Društva nakon 31. decembra 2003. godine zadržava pravo da preispita mogućnost daljeg obezbjeđenja i uplate sredstava za finansiranje Pošte Crne Gore d.o.o., Podgorica.

"Ericsson Nikola Tesla", Zagreb – Hrvatska

Kao što je navedeno u napomeni 17, u skladu sa Ugovorom o nabavci opreme zaključenim između Društva i inostranog dobavljača "Ericsson Nikola Tesla", Zagreb – Hrvatska ukupne, vrijednosti EUR 10,181.470 do datuma finansijskih izvještaja nije isporučena oprema u iznosu od EUR 738.960.

37. SUDSKI SPOROVI

Društvo sa stanjem na dan 31. decembra 2003. godine, vodi sudske sporove u kojima se javlja kao tužilac i tuženi. Po procjeni rukovodstva, ukupna vrijednost sudskih sporova u kojima je Društvo tuženi iznosi EUR 443.487. Društvo nije izvršilo rezervisanja za eventualne obaveze po navedenim sporovima zbog toga što po procjeni rukovodstva Društva, iako nije sa sigurnošću moguće predvidjeti konačan ishod sporova, Društvo neće biti izloženo materijalno značajnim potencijalnim gubicima po ovom osnovu.

Ukupna vrijednost sudskih sporova u kojima je Društvo tužilac iznosi EUR 4,116.210. Navedeni sudski sporovi vode se protiv pretplatnika, pravnih i fizičkih lica radi naplate potraživanja.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembar 2003. godine

38. DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA STANJA

/i/ Kupovina dodatnih 60% udjela u Internetu Crna Gora d.o.o., Podgorica

Na osnovu Odluke Odbora direktora Društva od 19. februara 2004. godine, Telekom Crne Gore je, iskoristivši pravo preče kupovine zaključio ugovor o kupovini dijela kapitala Interneta Crna Gora d.o.o., Podgorica za iznos od EUR 1.750.000 čime je postao vlasnik dodatnih 60% osnivačkog kapitala navedenog društva, čija knjigovodstvena vrijednost ukupnog kapitala na dan 31. decembra 2003. godine iznosi EUR 1.371.387. Na taj način Telekom Crne Gore je povećao svoj udio na 85%.

Na osnovu Ugovora o kupovini udjela u Internetu Crna Gora d.o.o., Podgorica, Telekom Crne Gore je dana 17. februara 2004. godina prodavcima 60% udjela isplatio iznos od EUR 1.600.000, a preostali iznos od EUR 150.000 će biti isplaćen u roku od šest mjeseci od dana potpisivanja navedenog Ugovora.

/ii/ Ugovor o međupovezivanju sa Telekomom Srbija

Ugovorom o međupovezivanju zaključenim između Društva i Telekoma Srbije 6. aprila 2004. godine regulisano je obezbjeđivanje i pružanje telekomunikacionih usluga, međupovezivanjem mreža, korisnicima na teritoriji Crne Gore i Srbije. Ovim ugovorom regulisano je obezbjeđivanje i pružanje sledećih usluga u nacionalnom i međunarodnom saobraćaju:

- telefonske usluge između fiksnih mreža, telefonske usluge između fiksnih i mobilnih mreža i telefonske usluge između mobilnih mreža;
- telefonske usluge u telegrafskim mrežama;
- usluge prenosa podataka u mrežama za prenos podataka i
- ostale telekomunikacione usluge.

Za sve prethodno navedene usluge ugovor stupa na snagu 1. avgusta 2003. godine, osim za dio međusobnih obaveza u međunarodnom telefonskom saobraćaju koji stupa na snagu danom potpisivanja ugovora.

/iii/ Akcijski kapital

Skupština akcionara Društva je na II vanrednoj sjednici održanoj 5. marta 2004. godine donijela Odluku o emisiji po osnovu usitnjavanja akcija Društva. Navedenom Odlukom izvršeno je poništavanje 23.636.970 običnih akcija sa stanjem na dan 31. decembra 2003. godine. Novom emisijom akcija izvršeno je usitnjavanje, tako da se ukupan kapital Društva podijelio na 47.273.940 običnih akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti EUR 2.98255, pri čemu se nisu promijenili ranije utvrđeni relativni odnosi između akcionara, niti ranije stečena prava akcionara.

39. DEVIZNI KURSEVI

Zvanični kursevi valuta koje se koriste za preračun deviznih pozicija bilansa stanja u EUR na dan 31. decembra 2003. i 2002. godine bi li su sljedeći:

	(Iznosi u EUR)	
	2003.	31. decembar 2002.
SDR	1.18488	1.29973
USD	0.7996	0.9588

AGENCIJA ZA REVIZIJU I
POSREDOVANJE
178
REVIZIJSKI
21.06.2007
POSREDOVANJE
8
1-000

TELEKOM CRNE GORE A.D., PODGORICA

Konsolidovani finansijski izvještaji
za 2003. godinu i
Izveštaj nezavisnog revizora

SADRŽAJ

	Strana
Izveštaj nezavisnog revizora	1-2
Konsolidovani finansijski izvještaji:	
Konsolidovani bilans stanja	3
Konsolidovani bilans uspjeha	4
Konsolidovani iskaz o promjenama neto imovine (kapitala) - IPK (PD)	5
Konsolidovani izvještaj o novčanim tokovima	6
Napomene uz konsolidovane finansijske izvještaje	7 - 34

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Odboru direktora i akcionarima Telekomu Crne Gore A.D., Podgorica

Obavili smo reviziju konsolidovanog bilansa stanja Akcionarskog društva Telekom Crne Gore, Podgorica (u daljem tekstu "Telekom Crne Gore" ili "Društvo") na dan 31. decembra 2003. godine i odgovarajućeg konsolidovanog bilansa uspjeha, iskaza o promjenama na kapitalu i izvještaja o novčanim tokovima za navedenu poslovnu godinu. Za ove konsolidovane finansijske izvještaje odgovorno je rukovodstvo Društva. Naša odgovornost je da na osnovu obavljene revizije izrazimo mišljenje o prikazanim konsolidovanim finansijskim izvještajima.

Reviziju konsolidovanih finansijskih izvještaja za 2002. godinu je obavio drugi revizor i u svom izvještaju od 25. juna 2003. godine izrazio uzdržavajuće mišljenje iz razloga što osnovna sredstva nisu bila iskazana u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardom ("MRS") 16 – "Nekećnine, postrojenja i oprema (Osnovna sredstva)", zbog toga što za jedan dio zemljišta i građevinskih objekata nije postojala potpuna dokumentacija o vlasništvu, zbog toga što uporedni podaci nisu bili prikazani u skladu sa MRS 1 "Prikazivanje finansijskih izvještaja", kao i zbog toga što nije mogao da se uvjeri u korektnost prihoda i rashoda po osnovu međunarodnog saobraćaja koji se obavljao preko Zajednice jugoslovenskih pošta, telegrafa i telefona ("Zajednica JPTT"). Kao što je detaljnije objelodanjeno u napomenama 3.1.1.3 i 3.7 Društvo je u toku 2003. godine usaglasilo potraživanja i obaveze po osnovu međunarodnog saobraćaja sa Zajednicom JPTT i proknjižilo efekte po osnovu izvršene procjene vrijednosti osnovnih sredstava od strane nezavisnih ovlašćenih procjenitelja. Na osnovu navedenog, naše mišljenje o konsolidovanim finansijskim izvještajima Društva za 2003. godinu razlikuje se od mišljenja revizora za prethodnu godinu.

Reviziju smo obavili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi nalažu da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, u razumnoj mjeri, uvjerimo da finansijski izvještaji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja. Revizija uključuje ispitivanje dokaza, na bazi provjere uzoraka, kojima se potkrepljuju iznosi i informacije objelodanjene u konsolidovanim finansijskim izvještajima. Revizija takođe uključuje ocjenu primijenjenih računovodstvenih načela i vrijednovanje značajnijih procjena koje je izvršilo rukovodstvo, kao i opštu prezentaciju konsolidovanih finansijskih izvještaja. Smatramo da revizija koju smo obavili obezbjeđuje razumnu osnovu za izražavanje našeg mišljenja.

Kao što je navedeno u napomeni 2.2 uz konsolidovane finansijske izvještaje, Društvo vodi poslovne knjige i sastavlja finansijske izvještaje u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Crne Gore (Službeni list Republike Crne Gore, br. 6/2002) i na osnovu Odluke o neposrednoj primjeni Međunarodnih računovodstvenih standarda (Službeni list Republike Crne Gore, br. 69/2002). Ovi propisi nalažu primjenu Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja ("MSFI") prilikom sastavljanja finansijskih izvještaja počev od 1. januara 2003. godine. Kao što je dalje navedeno u napomeni 2.3, konsolidovani finansijski izvještaji Društva za 2002. godinu su sastavljeni u skladu sa računovodstvenim propisima koji su nalagali primjenu 18 Međunarodnih računovodstvenih standarda ("MRS") i predati Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici. Shodno tome, Društvo je za 2003. godinu promijenilo svoje računovodstvene politike u pogledu načela bilansiranja osnovnih sredstava, nematerijalnih ulaganja i kapitala. Međutim, sve korekcije usljed novih načela bilansiranja i primjene preostalih MSFI, Društvo je evidentiralo preko početnog stanja neraspoređene dobiti tekuće godine, a ne prethodne godine, kako se to zahtijeva po MSFI 1 – "Prva primjena Međunarodnih standarda za finansijsko izvještavanje" i MRS 8 – "Neto dobitak ili gubitak za određeni period, značajne greške i promjene u računovodstvenim politikama".

(Nastavak)

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Odboru direktora Telekom Crne Gore A.D., Podgorica (Nastavak)

Kao što je prikazano u napomeni 7 uz konsolidovane finansijske izvještaje, osnovna sredstva iskazana u bilansu stanja na dan 31. decembra 2003. godine uključuju zemljište i građevinske objekte neto sadašnje vrijednosti od EUR 5,222.527, odnosno EUR 54,177.559. Nismo bili u mogućnosti da se uvjerimo u vlasništvo nad zemljištima i građevinskim objektima, neto sadašnje vrijednosti na dan 31. decembra 2003. godine od EUR 361.970, odnosno EUR 1,408.891 obzirom da Društvo ne posjeduje potpunu dokumentaciju o vlasništvu. Na osnovu informacija dobijenih od rukovodstva Društva, proces kompletiranja dokumentacije je u toku.


Kao što je prikazano u napomenama 10 i 17 uz konsolidovane finansijske izvještaje, potraživanja i obaveze po osnovu roaming-a sa inostranim operaterima mobilne telefonije iskazane u bilansu stanja na dan 31. decembra 2003. godine predstavljaju vrijednosti dobijene od kliničke kuće Cibernet. Izvještaji navedene kliničke kuće ne sadrže potpune i dovoljno pouzdane informacije na osnovu kojih bi se mogla utvrditi potpunost i ispravnost računovodstvenog obuhvatanja potraživanja i obaveza po osnovu roaming-a.

Po našem mišljenju, izuzev za efekte koje na konsolidovane finansijske izvještaje imaju pitanja navedena u prethodnim pasusima, konsolidovani finansijski izvještaji istinito i objektivno, po svim bitnim pitanjima, prikazuju finansijsku poziciju Društva na dan 31. decembra 2003. godine kao i rezultate poslovanja, promjene na kapitalu i novčane tokove za navedenu poslovnu godinu, u skladu sa računovodstvenim standardima i propisima važećim u Republici Crnoj Gori.

Ne izražavajući dalje rezerve u odnosu na dato mišljenje, skrećemo pažnju na sljedeće:

- a) Kao što je objelodanjeno u napomeni 1 uz konsolidovane finansijske izvještaje, Društvo ima ekskluzivno pravo u Republici Crnoj Gori u pružanju usluga fiksne telefonije i obezbjeđivanju lokalnih, nacionalnih i međunarodnih telefonskih usluga kao i pružanju širokog spektra ostalih telekomunikacionih usluga, uključujući rentiranje mreža, mreže podataka, telex i telegrafске usluge. U skladu sa Zakonom o telekomunikacijama Republike Crne Gore, ekskluzivno pravo u pružanju usluga fiksne telefonije traje do 31. decembra 2003. godine, od kada je predviđeno njegovo zvanično ukidanje.
- b) Kao što je objelodanjeno u napomeni 29 uz konsolidovane finansijske izvještaje, na dan 31. decembra 2003. godine, protiv Društva se vode sudski sporovi ukupne vrijednosti EUR 443.487. Društvo nije izvršilo rezervisanja za eventualne obaveze po navedenim sporovima zbog toga što, po procjeni rukovodstva, iako nije sa sigurnošću moguće predvidjeti konačan ishod sporova, Društvo neće biti izloženo materijalno značajnim potencijalnim gubicima po ovom osnovu.
- c) Kao što je prikazano u napomeni 10 uz konsolidovane finansijske izvještaje, potraživanja po osnovu zakupa telekomunikacionih vodova u iznosu EUR 471.860 uključuju potraživanja u iznosu od EUR 470.379 koje se odnosi na potraživanja po osnovu zakupa voda od Preduzeća za telekomunikacije Telekom Srbija A.D., Beograd ("Telekom Srbija"), sa kojim je nakon datuma bilansa stanja zaključen Ugovor o međupovezivanju (napomena 30/iii). Navedena potraživanja nisu regulisana Ugovorom o međupovezivanju. Takođe, navedenim ugovorom nisu regulisani prihodi i rashodi interkonekcije sa Telekomom Srbije ili operaterima mobilne telefonije u Srbiji (preko mreže Telekom Srbije) nastali do 1. avgusta 2003. godine. Prihodi i rashodi po ovom osnovu nastali do 1. avgusta 2003. godine nisu iskazani u ovim konsolidovanim finansijskim izvještajima obzirom da do navedenog dana nije bilo usaglašavanja ovog saobraćaja. Rukovodstvo smatra da Društvo nema, niti će imati potraživanja i obaveze, kao i odgovarajuće prihode i rashode, po ovom osnovu koji bi trebali biti uključeni u priloženim konsolidovanim finansijskim izvještajima.

Deloitte & Touche d.o.o., Podgorica
7. april 2004. godine, osim za napomene 7 i 21 za koje je datum 12. maj 2004. godine


Jovan Papić, Ovlašćeni revizor
(Licenca broj 012 izdata 30. aprila 2002. godine)

KONSOLIDOVANI BILANS STANJA
 Na dan 31. decembra 2003. godine
 (Iznosi u EUR)

<i>Red. br. propisanog obrazca</i>	<i>pozicija</i>	<i>Napomene</i>	<i>Tekuća 2003. godina</i>	<i>Reviziju obavio drugi revizor Prethodna 2002. godina</i>
	AKTIVA			
	Stalna imovina		<u>145,152.929</u>	<u>201,229.561</u>
1	Nematerijalna imovina	6	20,531.648	15,995.319
2	Materijalna imovina	7	124,621.281	185,234.242
	Dugoročna ulaganja		<u>4,583.491</u>	<u>4,553.973</u>
3	Dugoročne investicije	8	4,583.491	4,553.973
	Obrtna imovina		<u>29,378.863</u>	<u>25,069.923</u>
4	Zalihe	9	2,037.999	1,980.446
5	Potraživanja	10	26,233.050	21,351.487
6	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	11	1,107.814	1,737.990
	Ukupna aktiva		<u>179,115.283</u>	<u>230,853.457</u>
	PASIVA			
	Kapital i rezerve		<u>140,142.210</u>	<u>208,615.655</u>
7	Upisani kapital	12	140,996.394	202,838.431
8	Rezerve kapitala	13	11,966.926	2,228.606
9	(Nepokriveni gubitak)/Neraspoređena dobit		(12,821.110)	3,548.618
	Dugoročne obaveze		<u>13,899.547</u>	<u>3,570.259</u>
10	Dugoročne obaveze	14, 15, 16	13,899.547	3,570.259
	Kratkoročne obaveze		<u>25,073.526</u>	<u>18,667.543</u>
11	Obaveze iz poslovanja	17	24,119.670	17,938.082
12	Obaveze za kamate		133.037	-
13	Obaveze za porez na dobit	18	820.819	729.461
	Ukupna pasiva		<u>179,115.283</u>	<u>230,853.457</u>


Napomene na stranama od 7 do 34
 čine sastavni dio ovih konsolidovanih finansijskih izvještaja.

Pečat CRPS Privredni Sud

Pečat DJP- Podgorica

Lice odgovorno za sastavljanje bilansa
 (Vesna Bošković)

Revizor/dilac privrednog društva
 (Milan Perović)



1. _____
2. _____

143

KONSOLIDOVANI BILANS USPJEHA
 Za period od 1. januara do 31. decembra 2003. godine
 (Iznosi u EUR)

<i>Red. br. propisanog obrazca</i>	Pozicija	Napome ne	Tekuća 2003. godina	Reviziju obavio drugi revizor Prethodna 2002. godina
	POSLOVNI PRIHODI			
1	Prihodi	19	92,396.591	89,892.784
2	Troškovi prodatih usluga i robe	20	(21,606.533)	(26,148.122)
	BRUTO PROFIT		<u>70.790.058</u>	<u>63,744.662</u>
3	Amortizacija	6, 7	(11,471.710)	(23,648.354)
4	Administrativni troškovi i troškovi prodaje	21, 22	(36,485.567)	(30,848.056)
5	(Troškovi) / Prihodi kamata, neto	23	(896.854)	221.424
6	Dobitak od investiranja		22.084	-
7	Dobitak / Gubitak od kursnih razlika, neto	24	(444.686)	34.375
	Neto dobit prije oporezivanja		<u>21,513.325</u>	<u>9,504.051</u>
9	Porez na dobit	25	(1,136.973)	(3,787.414)
	Neto dobit za obračunski period		<u><u>20,376.352</u></u>	<u><u>5,716.637</u></u>

Napomene na stranama od 7 do 34
 čine sastavni dio ovih konsolidovanih finansijskih izvještaja.

Pečat CRPS – Privredni Sud

Pečat DJP- Podgorica

Lice odgovorno za
 sastavljanje bilansa

V. Bošković
 (Vesna Bošković)

Rukovodilac
 privrednog društva

M. Perović
 (M. Milan Perović)



1.

2.

KONSOLIDOVANI ISKAZ O PROMJENAMA NETO IMOVINE (KAPITALA) - IPK (PD)
 Za period od 1. januara do 31. decembra 2003. godine
 (Iznosi u EUR)

	Aksijski kapital	Rezerve kapitala	Nerasporedjena dobit / Akumulirani gubitak	Ukupno
Reviziju obavio drugi revizor				
Stanje, 1. januara 2002. godine	208,870.065	446.117	7,498.816	213,814.998
Promjena računovodstvenih politika	(3,031.634)	1,295.427	(5,659.506)	(7,395.713)
Prenos	-	487.062	(487.062)	-
Dividende	-	-	(3,520.267)	(3,520.267)
Neto debit tekuće godine	-	-	5,716.637	5,716.637
Stanje, 31. decembra 2002. godine	<u>202,838.431</u>	<u>2,228.606</u>	<u>3,548.618</u>	<u>208,615.655</u>
Stanje, 1. januara 2003. godine	202,838.431	2,228.606	3,548.618	208,615.655
Korekcije početnog stanja				
- efekt. promjene računovodstvene politike i korekcije greške (napomena 4)	-	-	2,114.781	2,114.781
- efekt. primjene MFPSI I (napomena 5)	(56,949.998)	10,328.495	(40,079.930)	(86,701.433)
Prenosi	(4,892.039)	(452.448)	5,344.487	-
Dividende	-	-	(3,247.469)	(3,247.469)
Porez na dividende	-	-	(1,015.676)	(1,015.676)
Prenos efekata procjene rashodovanja osnovnih sredstava	-	(137.727)	137.727	-
Neto dobit tekuće godine	-	-	20,376.352	20,376.352
Stanje, 31. decembra 2003. godine	<u>140,996.394</u>	<u>11,966.926</u>	<u>(12,821.110)</u>	<u>140,142.210</u>

Napomene na stranama od 7 do 34
 čine sastavni dio ovih konsolidovanih finansijskih izvještaja.

Pečat CRPS – Privredni Sud

Lice odgovorno za sastavljanje bilansa
 Rukovodilac privrednog društva

(Vesna Bošković) (Milan Perović)

Pečat DIP- Podgorica

Kontrolu izvršili:

1.

2.

KONSOLIDOVANI IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA
 Za period od 1. januara do 31. decembra 2003. godine
 (Iznosi u EUR)

Kategorija/pozicija	Reviziju obavio drugi revizor	
	Tekuća 2003. godina	Prethodna 2002. godina
Poslovne aktivnosti		
Prilivi od prodaje	93,338.907	
Odlivi po osnovu plaćanja dobavljačima i zaposlenima	(65,213.842)	
Priliv gotovine generisan iz poslovnih aktivnosti	28,125.065	30,305.000
Odliv po osnovu plaćene kamate	(785.918)	(114.000)
Odliv po osnovu poreza na dobitak	(884.414)	-
Odliv po osnovu poreza	-	(475.000)
Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	26,454.733	29,716.000
Aktivnosti investiranja		
Priliv po osnovu prodaje osnovnih sredstava	32.420	-
Priliv od povraćaja dugoročnih finansijskih plasmana	26.781	-
Priliv od povraćaja kratkoročnih finansijskih plasmana	3,421.004	2,257.000
Priliv od prihoda po osnovu kamate	253.622	171.000
Primljene dividende od pridruženih pravnih lica	22.084	44.000
Odlivi po osnovu nabavke osnovnih sredstava	(19,876.545)	(25,786.000)
Odlivi po osnovu nabavke nematerijalnih ulaganja	(1,362.511)	(4,070.010)
Odlivi po osnovu datih kredita	(1,498.305)	(1,055.000)
Odlivi po osnovu dugoročnih finansijskih plasmana	(100.000)	-
Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja	(19,081.450)	(28,439.010)
Aktivnosti finansiranja		
Priliv od dugoročnog uzajmljivanja	3,200.000	-
Priliv od kratkoročnog uzajmljivanja	3,000.000	2,000.000
Odliv po osnovu povraćaja pozajmljenih dugoročnih sredstava	(5,001.850)	-
Odlivi po osnovu povraćaja dugoročnih obaveza – finansiranje i investicioni razvoj Pošte Crne Gore	(1,795.687)	-
Odliv po osnovu povraćaja pozajmljenih kratkoročnih sredstava	(3,250.000)	(2,649.000)
Odlivi po osnovu troškova transakcija	(455.779)	-
Odliv po osnovu isplaćenih dividendi i poreza na dividendu	(3,678.487)	(3,229.000)
Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja	(7,981.803)	(3,878.000)
Neto smanjenje gotovine i gotovinskih ekvivalenata	(608.520)	(2,601.010)
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na početku godine	1,737.990	4,339.000
Efekte kursnih razlika na kraju perioda	(21.656)	-
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na kraju godine	1,107.814	1,737.990

Napomene na stranama od 7 do 34
 čine sastavni dio ovih konsolidovanih finansijskih izvještaja.

Pečat CRPS – Privredni Sud

Lice odgovorno za
 sastavljanje bilansa

Rukovodilac privrednog
 društva

V. Bošković
 (Vesna Bošković)

M. Perović
 (M. Milan Perović)

Pečat DJP- Podgorica

Kontrolirali:

1.

2.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2003. godine

1. OSNIVANJE I DJELATNOST

Telekom Crne Gore A.D., Podgorica (u daljem tekstu: "Društvo" ili "Telekom Crne Gore") je osnovan i registrovan u Privrednom sudu u Podgorici 31. decembra 1998. godine Rešenjem broj Fi. 5490/98, nakon statusne transformacije i razdvajanja telekomunikacija i pošte iz Javnog preduzeća PTT saobraćaja Crne Gore ("JP PTT Crne Gore").

Telekom Crne Gore je nakon statusne transformacije postao pravni sljedbenik JP PTT Crne Gore. Nakon privatizacije, sprovedene kroz proces masovne vaučerske privatizacije, 48,88% vlasništva Društva pripalo je privatnim investitorima (privatizacionim fondovima i građanima), a 51,12% državi, odnosno Vladi Republike Crne Gore. U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, dana 6. novembra 2002. godine izvršena je preregistracija Društva kod Centralnog registra Privrednog Suda u Podgorici pod registracionim brojem 4-0000618/001.

Osnovna djelatnost Društva su održavanje i eksploatacija telekomunikacionog sistema na području Republike Crne Gore, razvoj telekomunikacionih tehnologija i obezbjeđivanje telekomunikacionih usluga korisnicima.

Društvo ima ekskluzivno pravo u Republici Crnoj Gori u pružanju usluga fiksne telefonije i obezbjeđivanju lokalnih, nacionalnih i međunarodnih telefonskih usluga kao i pružanju širokog spektra ostalih telekomunikacionih usluga, uključujući rentiranje mreža, mreže podataka, telex i telegrafске usluge. U skladu sa Zakonom o telekomunikacijama Republike Crne Gore, ekskluzivno pravo u pružanju usluga fiksne telefonije traje do 31. decembra 2003. godine, od kada je predviđeno njegovo zvanično ukidanje.

Tokom 2000. godine, Telekom Crne Gore je razvio mrežu mobilne telefonije i osnovao Monet d.o.o., Podgorica ("Monet") kao svoje zavisno preduzeće u potpunom vlasništvu i pri tom na njega prenio poslove mobilne telefonije. Monet je registrovan 28. jula 2000. godine Rješenjem Privrednog suda u Podgorici, Fi. 2143/00 kao Društvo za pružanje usluga javnih mobilnih komunikacija. U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, 10. septembra 2002. godine izvršena je preregistracija Moneta kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici pod registracionim brojem 5-0085343/001.

Osnovnu djelatnost Moneta predstavljaju javne mobilne telekomunikacije odnosno, prenos govora, podataka, slike i drugih informacija kablovima, emitovanjem, emitovanjem relejima i satelitima, telefonske, telegrafске i telefaks veze i održavanje mreže.

U skladu sa Članom 128 Zakona o radio-difuziji Republike Crne Gore, 1. decembra 2003. godine Telekom Crne Gore je izvršio prenos nematerijalnih ulaganja, osnovnih sredstva za emitovanje radio i televizijskih signala i novčanih sredstava na novo pravno lice pod nazivom Društvo za prenos i emitovanje radio-difuznih signala Radio-difuzni centar d.o.o., Podgorica ("RDC") kao svoje zavisno preduzeće u potpunom vlasništvu. Osnovna djelatnost RDC-a je pružanje usluga prenosa radio-televizijskih programa na teritoriji Republike Crne Gore. RDC je registrovan 3. decembra 2003. godine Rješenjem Privrednog suda u Podgorici, Fi. 5-0196430/001.

Sjedište Društva je u Podgorici, Braće Zlatičanina 2.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2003. godine

2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU
FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

2.1. Osnove konsolidacije

Finansijski izvještaji predstavljaju konsolidovane finansijske izvještaje Telekoma Crne Gore A.D., Podgorica (Matično društvo) i finansijske izvještaje za dva povezana privredna društva, Monet d.o.o., Podgorica i Radio-difuzni centar d.o.o., Podgorica (2002. godine Monet i Montenegrocard d.o.o., Podgorica). Shodno tome, svi materijalno značajni iznosi transakcija koje su nastale iz međusobnih poslovnih odnosa ovih povezanih društava eliminisani su prilikom konsolidacije.

Društvo nije izvršilo konsolidaciju Montenegrocard-a u finansijskim izvještajima za period od 1. januara do 31. decembra 2003. godine, jer je početkom 2003. godine izgubilo kontrolu nad finansijskim i poslovnim politikama Montenegrocard-a. Ulog Društva u Montenegrocard prikazan je po prvobitnoj nabavnoj vrijednosti.

2.2. Osnove za sastavljanje i prezentaciju konsolidovanih finansijskih izvještaja

Društvo vodi svoje računovodstvene evidencije i sastavlja finansijske izvještaje u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Crne Gore ("Službeni list RCG", br. 6/2002) i na osnovu Odluke o neposrednoj primjeni Međunarodnih računovodstvenih standarda u Republici Crnoj Gori ("Službeni list RCG", br. 69/2002). Ovi propisi nalažu prvu primjenu Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja ("MSFI") za finansijske izvještaje koji obuhvataju period koji počinje sa 1. januarom 2003. godine.

Izvještajna valuta Društva je euro (EUR).

2.3. Uporedni podaci

Konsolidovani finansijski izvještaji Društva za 2002. godinu sastavljeni su uz primjenu propisa o računovodstvu koji su nalagali primjenu 18 relevantnih Međunarodnih računovodstvenih standarda ("MRS"), za finansijske izvještaje koji obuhvataju period koji počinje sa 1. januarom 2002. godine, i to:

- MRS 1 - Prezentacija računovodstvenih iskaza;
- MRS 2 - Zalihe;
- MRS 7 - Izvještaj o novčanim tokovima;
- MRS 8 - Neto dobitak ili gubitak za određeni period, značajne greške i promjene u računovodstvenim politikama;
- MRS 10 - Potencijalne obaveze i događaji koji nastaju nakon datuma bilansa stanja;
- MRS 11 - Ugovori o izgradnji;
- MRS 12 - Porez na dobit;
- MRS 15 - Podaci koji iskazuju efekte promjene cijena;
- MRS 16 - Nekretnine, postrojenja i oprema (Osnovna sredstva);
- MRS 17 - Ugovor o lizingu;
- MRS 18 - Prihodi;
- MRS 23 - Troškovi uzajmljivanja;
- MRS 24 - Objelodarjivanja o povezanim subjektima;
- MRS 25 - Investicije (zamijenjen sa MRS 39 i 40) - Računovodstvo ulaganja (investicije);
- MRS 28 - Računovodstvo investicija u povezanim privrednim društvima;
- MRS 30 - Objelodarjivanja u računovodstvenim izvještajima banaka i sličnih finansijskih institucija;
- MRS 31 - Finansijsko izvještavanje o učešću u zajedničkim ulaganjima;
- MRS 38 - Nematerijalna imovina.

Društvo je u skladu sa Odlukom o neposrednoj primjeni Međunarodnih računovodstvenih standarda ("Službeni list RCG" br. 69/2002) izvršilo korektivna knjiženja i dodatno primijenilo preostale Međunarodne računovodstvene standarde počevši od 1. januara 2003. godine. Efekti korekcija zbog prelaska na primjenu MRS po prvi put prikazani su u napomeni 5. Takođe, Društvo je u 2003. godini promijenilo računovodstvenu politiku priznavanja prihoda od međunarodnog saobraćaja ostvarenog preko Zajednice IPTT i Preduzeća za telekomunikacije Telekom Srbija A.D., Beograd ("Telekom Srbije"). Efekti korekcija promjene računovodstvene politike prikazani su u napomeni 4.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2003. godine

2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU
FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA (Nastavak)

2.4. Korišćenje procjenjivanja

Prezentacija konsolidovanih finansijskih izvještaja zahtijeva od rukovodstva korišćenje najboljih mogućih procjena i razumnih pretpostavki, koje imaju efekta na prezentirane vrijednosti sredstava i obaveza i objelodanjivanje potencijalnih potraživanja i obaveza na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, kao i prihoda i rashoda u toku izvještajnog perioda. Ove procjene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim na dan sastavljanja konsolidovanih finansijskih izvještaja, a budući stvarni rezultati mogu da se razlikuju od procijenjenih iznosa.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

3.1. Prihodi

Prihodi od prodaje se iskazuju po fakturnoj vrijednosti, umanjenoj za popuste i porez na promet, odnosno porez na dodatu vrijednost. Prihodi se evidentiraju u trenutku pružanja usluge.

3.1.1. Prihodi fiksne telefonije

3.1.1.1. Odlazni domaći i međunarodni pozivi

Prihodi od odlaznih domaćih (Srbija i Crna Gora) i međunarodnih poziva se naplaćuju od korisnika Telekoma Crne Gore i evidentiraju po fakturnoj vrijednosti umanjenoj za popuste i porez na promet, odnosno porez na dodatu vrijednost u trenutku pružanja usluge.

3.1.1.2. Telekomunikaciona pretplata

Telekomunikaciona pretplata predstavlja nadoknadu za korišćenje telefonskih linija. Pretplata se korisnicima fakturiše mjesečno, bez obzira na njihovo korišćenje mreže. Telekomunikaciona pretplata uključuje i pretplatu Radio Televizije Crne Gore ("RTV CG") koju Telekom Crne Gore naplaćuje u ime RTV CG. Iznosi fakturisani u ime RTV CG nisu uključeni u prihode Društva. Rizik naplate potraživanja po osnovu pretplate snosi RTV CG.

3.1.1.3. Prihodi i rashodi po osnovu međunarodnih dolaznih i odlaznih poziva

Prihodi i rashodi po osnovu međunarodnih dolaznih i odlaznih poziva uključuju prihode i rashode po osnovu ostvarenog međunarodnog saobraćaja preko Zajednice jugoslovenskih pošta, telegrafa i telefona ("Zajednica JPTT"), preko Telekoma Srbija, kao i prihode i rashode po osnovu direktnog međunarodnog saobraćaja i obračuna.

a) Prihodi i rashodi po osnovu međunarodnog saobraćaja ostvarenog preko
Zajednice JPTT

Prihodi i rashodi po osnovu međunarodnog saobraćaja ostvarenog preko Zajednice JPTT se odnose na prihode od dolaznog međunarodnog saobraćaja ostvarenog prije 1. jula 2002. godine do kada je cjelokupan međunarodni telefonski saobraćaj usmjeravan preko Zajednice JPTT, koja je istovremeno vršila obračun prihoda i rashoda po osnovu ostvarenog dolaznog, odnosno odlaznog međunarodnog telefonskog saobraćaja, prema unaprijed utvrđenim procentima za sve članice Zajednice JPTT (preduzeća za telekomunikacione usluge iz republika bivše SFRJ).

Na osnovu Sporazuma o raspodjeli zajedničkog deviznog salda po osnovu obavljenog međunarodnog telefonskog saobraćaja od 2. aprila 1998. godine, zaključenog između Zajednice JPTT, Telekoma Srbija i JP PTT Crne Gore, JP PTT Crne Gore je za period od 1. juna 1997. do 31. decembra 1998. godine pripalo je 6,91% ukupno ostvarenih prihoda i rashoda od međunarodnog telefonskog saobraćaja (do 1. juna 1997. godine: 3,24%). Navedeni procenat učesća Društva, kao pravnog sljedbenika JP PTT Crne Gore, u ukupnim prihodima i rashodima od međunarodnog saobraćaja zadržan je do 30. juna 2002. godine.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2003. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.1. Prihodi (nastavak)

3.1.1. Prihodi fiksne telefonije (nastavak)

3.1.1.3. Prihodi i rashodi po osnovu međunarodnih dolaznih i odlaznih poziva (nastavak)

a) Prihodi i rashodi po osnovu međunarodnog saobraćaja ostvarenog preko Zajednice JPTT (nastavak)

U prethodnim periodima prihodi i rashodi po osnovu međunarodnog saobraćaja ostvarenog preko Zajednice JPTT evidentirani su primjenom prethodno navedenih procenata učesća u ukupnim приходima i rashodima od međunarodnog saobraćaja. Korekcije prihoda i rashoda ranijih obračunskih perioda, izvršene na osnovu usaglašavanja potraživanja i obaveza sa Zajednicom JPTT prikazane su u napomeni 4.

b) Prihodi i rashodi po osnovu međunarodnog saobraćaja ostvarenog preko Telekoma Srbije

Prihodi i rashodi po osnovu međunarodnog saobraćaja ostvarenog preko Telekoma Srbije u periodu od 1. januara do 31. decembra 2003. godine uključuju prihode i rashode od ostvarenog dolaznog, odnosno odlaznog međunarodnog saobraćaja, evidentiranih po fakturnoj vrijednosti u periodu u kom su nastali. Navedeni prihodi i rashodi ranijih obračunskih perioda evidentirani su na osnovu procjena rukovodstva Telekoma Crne Gore. Korekcija prihoda i rashoda ranijih obračunskih perioda, izvršena na osnovu usaglašavanja potraživanja i obaveza sa Telekomom Srbije, prikazana je u napomeni 4.

c) Prihodi i rashodi po osnovu direktnog međunarodnog saobraćaja i obračuna

Prihodi i rashodi po osnovu direktnog međunarodnog saobraćaja i obračuna odnose se na prihode i rashode od međunarodnih dolaznih, odnosno odlaznih poziva ostvarenih sa zemljama sa kojima je Državo uspostavilo direktan obračun međunarodnog telefonskog saobraćaja. Dio ostvarenih prihoda odnosno rashoda po navedenom osnovu, evidentiran je na osnovu procjene izvršene u skladu sa internim obračunima ostvarenog saobraćaja.

3.1.1.4. Prihodi i rashodi interkonekcije

Prihodi interkonekcije obuhvataju prihode po osnovu ostvarenog dolaznog telefonskog saobraćaja mobilnog operatera ProMonte GSM d.o.o., Podgorica ("Promonte GSM") i Telekoma Srbije koji tranzitira preko ili se završio u Telekomu Crne Gore.

Rashodi interkonekcije obuhvataju rashode po osnovu ostvarenog odlaznog telefonskog saobraćaja koji je iz Telekoma Crne Gore upućen mobilnim operaterima i Telekomu Srbije za teritoriju Republike Srbije.

Prihodi i rashodi interkonekcije sa Telekomom Srbije evidentirani su na osnovu procjene izvršene u skladu sa internim obračunima ostvarenog saobraćaja i odnose se na period od 1. avgusta do 31. decembra 2003. godine. Do 1. avgusta 2003. godine nije bilo usaglašavanja saobraćaja pristiglog ili upućenog prema Telekomu Srbije ili operaterima mobilne telefonije u Srbiji (preko mreže Telekoma Srbija) jer nije postojao Ugovor o međupovezivanju (napomena 30 /ii/). U skladu sa navedenim, prihodi i rashodi interkonekcije sa Telekomom Srbije nastali do navedenog dana nisu prikazani u finansijskim izvještajima Država.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2003. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.1. Prihodi (nastavak)

3.1.2. Prihodi mobilne telefonije

3.1.2.1. *Post-paid prihodi*a) *Odlazni domaći i međunarodni pozivi*

Prihodi od odlaznih domaćih (Srbija i Crna Gora) i međunarodnih poziva se naplaćuju od post-paid korisnika i evidentiraju po fakturnoj vrijednosti umanjenoj za popuste i porez na promet, odnosno porez na dodatu vrijednost. Prihodi se evidentiraju na osnovu utrošenih minuta u trenutku kada su minuti utrošeni odnosno u trenutku pružanja usluge.

b) *Prihodi od mjesečne pretplate*

Post-paid pretplata predstavlja nadoknadu za korišćenje mreže mobilne telefonije. Pretplata se korisnicima fakturiše mjesečno, za mjesec unaprijed, bez obzira na njihovo korišćenje mreže.

3.1.2.2. *Pre-paid prihodi*

Prihodi od pre-paid usluga se evidentiraju u trenutku prodaje pre-paid bonova (vaučera), s tim što se na kraju obračunskog perioda vrši razgraničenje prihoda po osnovu neutrošenih minuta.

3.1.2.3. *Prihodi od prodaje robe i nabavna vrijednost prodane robe*

Prihodi od prodaje robe najvećim dijelom se odnose na prodaju post-paid i pre-paid paketa i mobilnih telefonskih aparata. Navedeni prihodi od prodaje robe koji se odnose na prodaju post-paid paketa i mobilnih aparata evidentiraju se u trenutku prodaje, dok se prihodi od prodaje robe koji se odnose na prodaju pre-paid paketa evidentiraju u trenutku pružanja usluge. Nabavna vrijednost prodane robe uključuje vrijednost prodanih pre-paid vaučera ("MO Bonova"), SIM kartica i mobilnih telefonskih aparata i evidentira se u trenutku prodaje.

Prihodi i troškovi aktivacije

Prihodi od aktivacije se odnose na specifičnu jednokratnu naknadu koja nastaje prilikom uključivanja korisnika na mrežu. Troškovi aktivacije se uglavnom odnose na proviziju dilera za pribavljanje novog korisnika i troškove SIM kartica.

Prihodi i troškovi od aktivacije korisnika koji se odnose na buduće obračunske periode su se do 31. decembra 2002. godine razgraničavali i ravnomjerno amortizovali tokom prosječnog vijeka trajanja korisnika. Troškovi aktivacije iznad nivoa prihoda od aktivacije su se evidentirali kao trošak u trenutku nastanka.

Po procjeni rukovodstva Društva, prihodi i troškovi od aktivacije SIM kartica u toku 2003. godine nisu imali materijalno značajan efekat na konsolidovane finansijske izvještaje posmatrane u cjelini i zbog toga u ovim finansijskim izvještajima nisu izvršena razgraničenja u skladu sa prosječnim vijekom trajanja SIM kartica.

3.1.2.4. *Prihodi i rashodi po osnovu roaming-a*

Prihodi i rashodi po osnovu roaming-a od i prema inostranim operaterima mobilne telefonije iskazani su u vrijednostima dobijenim od kliničke kuće Ciberneta.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2003. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)**3.1. Prihodi (nastavak)****3.1.2. Prihodi mobilne telefonije (nastavak)****3.1.2.5. Prihodi i rashodi interkonekcije**

Prihodi od interkonekcije obuhvataju prihode od domaćeg i međunarodnog saobraćaja upućenog od korisnika ProMonte GSM. Rashodi interkonekcije obuhvataju rashode po osnovu ostvarenog odlaznog saobraćaja upućenog korisnicima ProMonte GSM. Prihodi i rashodi interkonekcije se evidentiraju u trenutku nastanka navedenih usluga.

3.1.3. Pretplata radio i TV difuzije

Pretplata radio i TV difuzije fakturiše se mjesečno i naplaćuje se od korisnika radio i TV difuzije.

3.1.4. Ostali prihodi od telekomunikacionih usluga

Ostali prihodi obuhvataju uglavnom prihode od ostalih usluga kao što su iznajmljivanje telefonskih kapaciteta - vodova, listing poziva, usluge govorne pošte, telegrama i drugo. Navedeni prihodi evidentiraju se u periodu u kome su nastali. Iznosi fakturirani za nove priključke korisnika se evidentiraju u periodu u kome je korisnik priključen.

3.2. Troškovi tekućeg održavanja i opravki

Troškovi tekućeg održavanja i opravki osnovnih sredstava iskazani su u bilansu uspjeha u stvarno nastalom iznosu.

3.3. Prihodi / troškovi kamata i drugi troškovi pozajmljivanja

Prihodi i rashodi po osnovu kamata i drugi troškovi pozajmljivanja knjiže se u korist i na teret obračunskog perioda na koji se odnose.

3.4. Dobici od investicija

Primljene dividende od pridruženih pravnih lica evidentiraju se u bilansu uspjeha u okviru bilansne pozicije dobiti od investiranja u objavljenom iznosu, umanjene za porez po odbitku od 15%.

3.5. Dobitak / (gubitak) od kursnih razlika

Sva sredstva i obaveze u stranim sredstvima plaćanja su preračunati u EUR primjenom zvaničnih deviznih kurseva važećih na dan bilansa stanja.

Poslovne promjene u stranim sredstvima plaćanja tokom godine preračunavaju se u EUR po zvaničnim deviznim kursovima važećim na dan poslovne promjene.

Pozitivne i negativne kursne razlike koje nastaju preračunom sredstava i obaveza iskazanih u stranim sredstvima plaćanja i preračunom transakcija u toku godine knjiže se u korist ili na teret bilansa uspjeha.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2003. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.6. Nematerijalna ulaganja

Nematerijalna ulaganja Moneta na dan 31. decembra 2003. godine iskazana su po nabavnoj vrijednosti, nematerijalna ulaganja Matičnog društva iskazana su po procijenjenoj vrijednosti utvrđenoj sa stanjem na dan 31. decembra 2002. godine, dok su nematerijalna ulaganja RDC-a iskazana po procijenjenoj vrijednosti utvrđenoj sa stanjem na dan 30. novembra 2003. godine od strane nezavisnih ovlaštenih procjenitelja i umanjena za ispravku vrijednosti. Procjena vrijednosti nematerijalnih ulaganja je izvršena metodom tržišne vrijednosti, uzimajući u obzir preostali vijek korisnog trajanja nematerijalnih ulaganja pri čemu je neto sadašnja vrijednost nematerijalnih ulaganja na dan procjene prihvaćena od strane nezavisnih procjenitelja kao pravična (fer) vrijednost tih ulaganja.

Nematerijalna ulaganja nabavljena od 1. januara 2003. godine iskazana su po nabavnoj vrijednosti.

Na dan bilansa stanja nematerijalna ulaganja se sastoje od telekomunikacionih licenci, ostalih licenci i kupljenih softvera.

Troškovi održavanja i razvoj kompjuterskih softvera se evidentiraju kao trošak u trenutku njihovog nastanka. Troškovi koji se direktno mogu povezati sa određenim softverom i koji će generisati ekonomsku korist u periodu dužem od jedne godine evidentiraju se kao nematerijalna ulaganja.

3.6.1. Telekomunikaciona licenca fiksne telefonije

Telekomunikaciona licenca fiksne telefonije odnosi se na posebnu licencu za obavljanje javnih fiksnih telekomunikacionih usluga, koja je izdata od strane Agencije za telekomunikacije Republike Crne Gore na period od 25 godina, počevši od 1. januara 2002. godine.

Licenca za obavljanje javnih fiksnih telekomunikacionih usluga se amortizuje ravnomjerno tokom vijeka korišćenja licence. Rukovodstvo Društva smatra da pretpostavka obnavljanja koja je definisana u skladu sa MRS 38 - Nematerijalna ulaganja, da ekonomski vijek korišćenja nematerijalnih ulaganja ne treba da bude duži od 20 godina je neodrživa, zbog kombinacije činjenica da je period na koji je odobrena licenca 25 godina i da će ograničeni resursi koji su dodijeljeni Telekomu Crne Gore ovom licencom biti i dalje potrebni za obavljanje svoje osnovne poslovne aktivnosti i nakon 20 godina.

3.6.2. Telekomunikaciona licenca mobilne telefonije

Telekomunikaciona licenca mobilne telefonije odnosi se na opštu licencu za vođenje GSM 900 Mhz mobilne telefonije, koja je izdata od strane Agencije za telekomunikacije Republike Crne Gore na period od 15 godina, počevši od 1. januara 2002. godine. Po isteku navedenog roka telekomunikacione licence Društvo će imati opciju da obnovi licencu na 10 godina po vrijednosti nominalnog troška. Kao što je detaljnije objašnjeno u napomeni 3.8// Licenca se amortizuje proporcionalnom metodom tokom korisnog vijeka trajanja, ne uzimajući u obzir mogućnost obnavljanja licence. Licenca obezbjeđuje Društvu pravo izgradnje, posjedovanja i korišćenja javne mobilne telekomunikacione mreže u skladu sa Zakonom o telekomunikacijama.

3.7. Osnovna sredstva

Osnovna sredstva Matičnog društva su prvi put procijenjena sa stanjem na dan 31. decembra 2000. godine od strane ovlaštenih lokalnih procjenitelja. Procjena je izvršena na osnovu preračuna historijske vrijednosti jugoslovenskog dinara u DEM u skladu sa vrijednošću deviznog kursa u godini nabavke sredstva bez upoređenja sa odgovarajućim tržišnim vrijednostima osnovnih sredstava koja su bila predmet procjene vrijednosti. U 2000. godini u skladu sa tada važećim računovodstvenim standardima i osalim propisima koji su se primjenjivali u Republici Crnoj Gori, neto efekat procjene vrijednosti osnovnih sredstava knjižen je kao povećanje osnovnih sredstava i akcijskog kapitala za iznos od DEM 111,384.515 odnosno EUR 56,949.998.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2003. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.7. Osnovna sredstva (nastavak)

U skladu sa MSFI 1 – Prva primjena međunarodnih standarda za finansijsko izvještavanje Matično društvo je izvršilo korekciju revalorizacionih rezervi i akcijskog kapitala za prethodno izvršenu procjenu (napomene 5 i 13).

Osnovna sredstva Moneta na dan 31. decembra 2003. godine iskazana su po nabavnoj vrijednosti, osnovna sredstva Matičnog društva iskazana su po procijenjenoj vrijednosti utvrđenoj sa stanjem na dan 31. decembra 2002. godine, dok su osnovna sredstva i RDC-a iskazana po procijenjenoj vrijednosti utvrđenoj sa stanjem na dan 30. novembra 2003. godine od strane nezavisnih ovlaštenih procjenitelja i umanjena za ispravku vrijednosti. Osnovna sredstva Društva u cjelini iskazana su na dan 31. decembra 2003. godine po vrijednosti koja korespondira pravičnoj ("fer") vrijednosti. Procjena osnovnih sredstava je izvršena metodom tržišne vrijednosti, uzimajući u obzir preostali vijek korisnog trajanja sredstava. Negativni efekti procjene vrijednosti osnovnih sredstava knjiženi su na teret revalorizacionih rezervi do iznosa revalorizacionih rezervi utvrđenih prethodnom procjenom, dok je preostali dio negativnih efekata knjižen na teret prethodnog gubitka. Pozitivni efekti procjene osnovnih sredstava knjiženi su u korist revalorizacionih rezervi.

Nabavke osnovnih sredstava tokom godine evidentiraju se po nabavnoj vrijednosti. Nabavnu vrijednost čini vrijednost po fakturi dobavljača, uvećana za sve troškove dovođenja sredstva u stanje funkcionalne pripravnosti.

Pod osnovnim sredstvima smatraju se ona sredstva čiji je očekivani korisni vijek upotrebe duži od jedne godine.

Dobici ili gubici koji se javljaju prilikom rashodovanja ili prodaje osnovnih sredstava, iskazuju se u bilansu uspjeha kao dio ostalih poslovnih prihoda ili ostalih poslovnih rashoda. Ulaganja koja povećavaju korisni vijek trajanja osnovnih sredstava iskazuju se kao dio te imovine, dok ulaganja u održavanje i opravke koja ne produžavaju korisni vijek trajanja, terete troškove tekućeg perioda.

3.8. Amortizacija

/U Amortizacija nematerijalnih ulaganja

Amortizacija nematerijalnih ulaganja obračunava se primjenom proporcionalnog metoda u cilju otpisa imovine u toku njenog procijenjenog korisnog vijeka upotrebe. Procijenjeni korisni vijek upotrebe softvera koji je služio kao osnova za obračun amortizacije 2003. godine kretao se od 1 do 5 godina (za 2002. godinu 5 godina od datuma nabavke).

Korisni vijek upotrebe nematerijalnih ulaganja nabavljenih u toku godine utvrđuje se u skladu sa ugovorom o korišćenju tih ulaganja. Ukoliko se ugovorom o korišćenju nematerijalnih ulaganja ne precizira period korišćenja, korisni vijek upotrebe se procjenjuje na 5 godina. Primijenjene stope su sljedeće:

Nematerijalna ulaganja	Korisni vijek (godina)	Stopa (%)	Stopa koja se priznaje u poreskom bilansu (%)
Licenca za telekomunikaciju			
- fiksne telefonije	25,0	4,00	4,00
- mobilne telefonije	15,0	6,67	6,67
Kupljeni softveri	5,0	20,00	30,00

U skladu sa članom 13. stav 6. Zakona o porezu na dobit pravnih lica (Sl. list RCG br. 65/2001) amortizacija nematerijalnih ulaganja za poreske svrhe obračunava se primjenom proporcionalnog metoda.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembar 2003. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.8. Amortizacija (nastavak)

iii/ Amortizacija osnovnih sredstava

Amortizacija osnovnih sredstava se obračunava na nabavnu odnosno procijenjenu vrijednost na početku godine kao i na osnovna sredstva stavljena u upotrebu tokom godine, primjenom proporcionalnog metoda.

Procijenjeni korisni vijek upotrebe pojedinih grupa osnovnih sredstava, koji je služio kao osnova za obračun amortizacije i primijenjene stope su sljedeće:

<u>Glavne grupe osnovnih sredstava</u>	<u>2003. Procijenjeni korisni vijek (godina)</u>	<u>2002. Korisni vijek (godina)</u>	<u>Stopa koja se priznaje u poreskom bilansu (%)</u>
Građevinski objekti	15,0 – 55,0	40,0	5,0
Mjesne mreže	2,0 – 25,0	20,0	20,0
Prenosni sistemi i oprema za prenos	2,0 – 25,0	20,0	20,0
Telefonska centrala sa pripadajućom opremom	1,0 – 15,0	10,0	20,0
Antenski stubovi	20,0	20,0	20,0
Računari i računarska oprema	1,0 – 5,0	5,0	30,0
Terenska i putnička vozila	4,0 – 10,0	6,5	15,0
Specijalni, električni i ostali alati	2,0 – 10,0	20,0	20,0
Kancelarijski namještaj	2,0 – 8,0	8,0	20,0

Korisni vijek upotrebe pojedinih grupa osnovnih sredstava nabavljenih od 1. januara 2003. godine, koji je služio kao osnova za obračun amortizacije i primijenjene stope su sljedeće:

<u>Glavne grupe osnovnih sredstava</u>	<u>Korisni vijek (godina)</u>	<u>Stopa (%)</u>	<u>Stopa koja se priznaje u poreskom bilansu (%)</u>
Građevinski objekti	40,00	2,50	5,00
Mjesne mreže	20,00	5,00	20,00
Prenosni sistemi i oprema za prenos	20,00	5,00	20,00
Telefonska centrala sa pripadajućom opremom	9,10 – 6,00	16,67 – 11,00	20,00
Antenski stubovi	16,00 – 10,00	10,00 – 6,25	20,00
Razne stanice	9,00	11,11	20,00
Računari i računarska oprema	4,00 – 3,00	25,00	30,00
Terenska i putnička vozila	6,45 – 5,00	15,50	15,00
Specijalni, električni i ostali alati	5,00	20,00	20,00
Kancelarijski namještaj	8,00	12,50	15,00

U skladu sa članom 13. stav 6. Zakona o porezu na dobit pravnih lica (Sl. list RCG br. 65/2001) amortizacija građevinskih objekata za poreske svrhe obračunava se primjenom proporcionalnog metoda, a za sva ostala osnovna sredstva primjenom regresivnog metoda.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2003. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)**3.9. Dugoročne investicije**

Dugoročne investicije sastoje se od dugoročno oročanih depozita, dugoročnih finansijskih plasmana namijenjenih prodaji i dugoročnih kredita odobrenih zaposlenima za rješavanje stambenih pitanja. Dugoročni finansijski plasmani namijenjeni prodaji predstavljaju učešća u kapitalu pridruženih društava, poslovnih banaka i drugih pravnih lica. Navedeni plasmani iskazani su po prvobitnoj vrijednosti ulaganja ili po tržišnoj vrijednosti, zavisno od toga koja je niža. Tržišna vrijednost dugoročnih finansijskih plasmana namijenjenih prodaji utvrđuje se na finansijskoj berzi, odnosno ako ona nije raspoloživa po procjeni rukovodstva Telekoma Crne Gore o naknadivoj vrijednosti.

Pridružena privredna društva predstavljaju ona društva u kojima Telekom Crne Gore ima udio u vlasništvu između 20% i 50% ili u kojima ima značajan uticaj, ali koja nisu pod njegovom kontrolom. Ukoliko iznos gubitka u pridruženom društvu prevazilazi ulog, Telekom Crne Gore ne evidentira iznos gubitka iznad uloga, ukoliko nije stvorilo obaveze ili izvršilo plaćanja u ime pridruženog društva.

Dugoročni krediti odobreni zaposlenima prikazuju se u iznosima datih sredstava (nominalnoj vrijednosti), a nakon toga se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti uz primjenu ugovorene kamatne stope.

3.10. Zalihe

Zalihe obuhvataju zalihe ruralnih, mobilnih i ISDN telefona, rezervnih dijelova, SIM kartica, vaučera, pre-paid i post-paid paketa, materijala i ostalih zaliha.

Zalihe se evidentiraju po nižoj od nabavne vrijednosti i neto prodajne vrijednosti.

Neto prodajna vrijednost je cijena po kojoj zalihe mogu biti prodane u normalnim uslovima poslovanja nakon umanjenja cijene za troškove prodaje.

Zalihe rezervnih dijelova se vode po metodi specifične identifikacije.

Zalihe mobilnih telefona, ISDN telefona, SIM kartica, vaučera, pre-paid i post-paid paketa i materijala se vode po metodu prosječnih nabavnih cijena.

Terećenjem ostalih rashoda vrši se ispravka vrijednosti zaliha u slučajevima kada se ocijeni da je potrebno smanjiti vrijednost zaliha na njihovu neto prodajnu vrijednost. Oštećene zalihe i zalihe koje po kvalitetu ne odgovaraju standardima se otpisuju.

3.11. Ispravka vrijednosti potraživanja

Ispravka vrijednosti potraživanja po osnovu prodaje usluga fiksne telefonije vrši se na osnovu procjenjivanja naplativosti od strane rukovodstva Društva a na osnovu istorijata naplate potraživanja od klijenata.

Ispravka vrijednosti potraživanja po osnovu prodaje post-paid usluga mobilne telefonije vrši se za potraživanja koja nisu naplaćena u roku od 120 dana od dana dospjeća za naplatu.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2003. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)**3.12. Krediti od banaka i dobavljača**

Kreditni od banaka i dobavljača se prvobitno prikazuju u iznosima primljenih sredstava (nominalnoj vrijednosti) a nakon toga, se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti uz primjenu ugovorene kamatne stope.

Troškovi transakcija pribavljanja kredita nisu uključeni u iznos po kome se krediti prvobitno prikazuju kako se to zahtijeva po MRS 39 "Finansijski instrumenti: Priznavanje i vrijednovanje" jer po procjeni rukovodstva Društva troškovi tih transakcija nemaju materijalno značajnog efekta na finansijske izvještaje posmatrane u cjelini.

3.13. Subvencije Vlade Republike Crne Gore za kupovinu osnovnih sredstava

Subvencije Vlade Republike Crne Gore, izvršene u ranijih godinama, su utvrđene po realnoj vrijednosti gde je postojala razumna sigurnost da će subvencija biti primljena i da će Društvo poštovati sve uslove subvencije. Subvencije Vlade Republike Crne Gore koje se odnose na nabavku osnovnih sredstava su knjižene u korist akcijskog kapitala. Amortizacija osnovnih sredstava koja su nabavljena iz subvencija se evidentirala u bilansu uspjeha tokom procijenjenog ekonomskog vijeka trajanja. Rukovodstvo smatra da efekti primjene MRS 20 – "Računovodstveno obuhvatanje državnih dodjeljivanja i objelodanjivanje državne pomoći" nisu od materijalnog značaja na finansijske izvještaje Društva za 2003. godinu posmatrane u cjelini.

3.14. Revalorizacione rezerve

Revalorizacione rezerve su formirane po osnovu efekata revalorizacije odnosno efekata izvršene procjene vrijednosti osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja koju je Matično društvo izvršilo u skladu sa metodom računovodstvenog obuhvatanja i iskazivanja njihove vrijednosti, koji je dozvoljeni računovodstveni tretman po MRS 16 "Osnovna sredstva (nekretnine, postrojenja i oprema)".

3.15. Rezervisanja

Rezervisanja se priznaju i vrše kada Društvo ima zakonsku ili ugovorenu obavezu kao rezultat prošlih događaja i kada je vjerovatno da će odliv resursa koji stvaraju ekonomske dobiti biti potreban kada se izmiri obaveza i kada se može pouzdano procijeniti iznos obaveze. Društvo je po prvi put primenilo MRS 19 – "Naknade zaposlenima" i izvršilo rezervisanja po osnovu jubilarnih nagrada, otpremnina i planiranog prijevremenog odlaska radnika u penziju. Pomenuta rezervisanja obračunata su od strane nezavisnog ovlaštenog aktuara i knjižena na teret prijetog gubitka u skladu sa MSFI 1 – "Prva primjena međunarodnih standarda za finansijsko izvještavanje" (napomena 5).

3.16. Beneficije za zaposlene

U skladu sa propisima koji se primjenjuju u Republici Crnoj Gori, Društvo je u obavezi da plaća doprinose državnim fondovima kojima se obezbjeđuje socijalna sigurnost zaposlenih. Ove obaveze uključuju doprinose za zaposlene na teret poslodavca u iznosima obračunatim po stopama propisanim relevantnim zakonskim propisima. Društvo je, takođe, obavezno da od bruto plata zaposlenih obustavi doprinose i da ih, u ime zaposlenih, uplati tim fondovima. Doprinosi na teret poslodavca i doprinosi na teret zaposlenog se knjiže na teret rashoda perioda na koji se odnose (napomena 22).

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decenbar 2003. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.16. Beneficije za zaposlene (nastavak)

Obaveze po osnovu otpremnina i jubilarnih nagrada

Društvo je po Pojedinačnom kolektivnom ugovoru o radu u obavezi da isplati otpremnine u iznosu od 10 minimalnih mjesečnih zarada ostvarenih u Društvu i između 3 i 9 minimalnih mjesečnih zarada po osnovu jubilarnih nagrada. Broj minimalnih mjesečnih zarada po osnovu jubilarnih nagrada u zavisnosti od godina radnog staža zaposlenih prikazan je u sljedećoj tabeli:

Godine radnog staža	Broj osnovnih cijena rada
10	3
20	5
30	7
34 (žene)	9
39 (muškarci)	9

Dugoročne obaveze po osnovu jubilarnih nagrada i otpremnina za odlazak u penziju nakon ispunjavanja uslova, kao i po osnovu planiranog prijevremenog odlaska u penziju, iskazane su po sadašnjoj vrijednosti očekivanih budućih isplata zaposlenima (napomena 3.15.).

3.17. Porezi i doprinosi

/i/ Porez na dobit - tekući porez

Porez na dobit se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. list RCG", br. 65/01) po progresivnim stopama od 15% do 20% i to:

- na oporezivu dobit do EUR 100.000 primjenjuje se stopa od 15%; i
- na oporezivu dobit iznad EUR 100.000 primjenjuje se stopa od 20%.

Oporeziva dobit se utvrđuje na osnovu dobiti Društva iskazane u bilansu uspjeha uz usklađivanje prihoda i rashoda po odredbama Zakona o porezu na dobit pravnih lica (članova 8 i 9 za usklađivanje prihoda i članova 10 do 20 za usklađivanje rashoda). Konačan iznos obaveze po osnovu poreza na dobit utvrđuje se primjenom gore navedenih propisanih stopa na poresku osnovicu utvrđenu u poreskom bilansu.

Poreski propisi Republike Crne Gore ne predviđaju da se poreski gubici iz tekućeg perioda mogu koristiti kao osnova za povraćaj poreza plaćenog u prethodnim periodima. Međutim, gubici iz tekućeg perioda iskazani u poreskom bilansu mogu se koristiti za umanjenje poreske osnovice budućih obračunskih perioda, ali ne duže od pet godina.

/ii/ Porez na dobit - odložena poreska sredstva / obaveze

Poreski efekti koji se odnose na privremene razlike između osnovice po kojoj se pojedina sredstva i obaveze priznaju u poreskom bilansu i iznosa po kojima su ta sredstva i obaveze iskazane u finansijskim izvještajima sastavljenim i prikazanim u skladu sa MSFI, iskazani su kao odložena poreska sredstva ili odložene poreske obaveze. Usaglašavanje obračunatog poreza na dobit i poreske obaveze obračunate u poreskom bilansu prikazano je u napomeni 25.

Odložena poreska sredstva / obaveze se obračunavaju po poreskim stopama za koje se očekuje da će biti u primjeni u periodu kada se sredstvo realizuje ili obaveza izmiruje.

/iii/ Porezi, doprinosi i druge dažbine koje ne zavise od rezultata poslovanja

Porezi, doprinosi i druge dažbine koji ne zavise od rezultata poslovanja uključuju poreze na imovinu i druge poreze, naknade i doprinose koji se plaćaju prema raznim republičkim i lokalnim poreskim propisima. Ovi porezi i doprinosi su prikazani u bilansu uspjeha u okviru ostalih poslovnih rashoda.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2003. godine

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

3.18. Pravična (fer) vrijednost

Poslovna politika Društva je da objelodani informacije o pravičnoj vrijednosti aktive i pasive za koju postoje zvanične tržišne informacije i kada se pravična vrijednost značajno razlikuje od knjigovodstvene vrijednosti. Ne postoji dovoljno tržišnog iskustva, kao ni stabilnosti i likvidnosti kod kupovine i prodaje potraživanja i ostale finansijske aktive i pasive, pošto zvanične tržišne informacije nisu u svakom trenutku raspoložive. Stoga, pravičnu vrijednost nije moguće pouzdano utvrditi u odsustvu aktivnog tržišta. Rukovodstvo Društva vrši procjenu rizika i u slučajevima kada se ocijeni da vrijednost po kojoj se imovina vodi u poslovnim knjigama neće biti realizovana, vrši ispravku vrijednosti. Po mišljenju rukovodstva Društva, iznosi u ovim finansijskim izvještajima odražavaju vrijednost koja je u datim okolnostima najvjerodostojnija i najkorisnija za potrebe izvještavanja.

4. EFEKTI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I KOREKCIJA GREŠKE

Korekcije početnog stanja odnose se na promjenu računovodstvene politike priznavanja prihoda i nastanka rashoda po osnovu međunarodnog saobraćaja ostvarenog preko Zajednice JPPT i Telekomu Srbije, na korekciju greške vezane za naknadno utvrđene viškove osnovnih sredstava kao i na korekciju uloga u Montenegrocard-a, obzirom da je Društvo izgubilo kontrolu nad njegovim finansijskim i poslovnim politikama. Korekcije početnih stanja na akumuliranom gubitku su sljedeće:

	(Iznosi u EUR)
Usaglašavanje potraživanja i obaveza sa Zajednicom JPPT (napomena 3.1.1.3 a))	1,272.938
Usaglašavanje potraživanja i obaveza sa Telekomom Srbije (napomena 3.1.1.3 b))	(861.736)
Viškovi osnovnih sredstava identifikovanih procjenom vrijednosti ovlaštenog procjenitelja (napomena 7)	1,695.740
Korekcija uloga u Montenegrocard	83.776
Ostale korekcije	(75.937)
	<u>2,114.781</u>

5. EFEKTI PRIMJENE MSFI 1

Kao što je navedeno u napomeni 2.2 uz finansijske izvještaje Društvo je u skladu sa Odlukom o neposrednoj primjeni Međunarodnih računovodstvenih standarda (Sl. list RCG br. 69/2002) izvršilo korektivna knjiženja i dodatno primijenilo preostale Međunarodne računovodstvene standarde počevši od 1. januara 2003. godine. Efekti korekcija zbog primjene MSFI 1 su sljedeći:

	(Iznosi u EUR)			
	Aktivski kapital	Revaloriza- cione rezerve	Nerasporede na dobit/ Akumulirani gubitak	Ukupno
Prenos efekata ranije izvršene procjene vrijednosti osnovnih sredstava na dan 31. decembra 2002. godine (napomene 3.7 i 13.)	(56,949.998)	56,949.998	-	-
Prenos efekata ranije izvršene procjene rashodovanih osnovnih sredstava	-	(4,763.558)	4,763.558	-
Uklanjanje revalorizacionih rezervi po ranije izvršenoj procjeni osnovnih sredstava	-	(6,508.182)	6,508.182	-
Efekat primjene MRS 19 (napomene 3.15 i 3.16)	-	-	(1,028.723)	(1,028.723)
Pozitivan efekat procjene osnovnih sredstava (napomene 3.7 i 7)	-	10,376.619	-	10,376.619
Negativan efekat procjene osnovnih sredstava (napomene 3.7 i 7)	-	(45,726.382)	(50,322.947)	(96,049.329)
Stanje 31. decembra 2003. godine	<u>(56,949.998)</u>	<u>10,328.495</u>	<u>(40,079.930)</u>	<u>(86,701.433)</u>

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2003. godine

6. NEMATERIJALNA ULAGANJA

(Iznosi u EUR)
2003.

	Licence	Software i ostala nematerijalna ulaganja	Nematerijalna ulaganja u pripremi	Ukupno
Nabavna vrijednost				
Stanje, 1. januara 2003. godine	10,481.484	10,039.002	19.713	20.540.199
Povećanja	39.884	2,121.545	5,0760.723	7.238.152
Prenosi	19.713	5,102.088	(5,063.370)	58.431
Efekat procjene vrijednosti imovine	(236.006)	(105.527)	-	(341.533)
Stanje, 31. decembra 2003. godine	10,305.075	17,157.108	33.066	27,495.249
Ispravka vrijednosti				
Stanje, 1. januara 2003. godine	501.726	4,043.154	-	4,544.880
Obračunata amortizacija	547.119	2,202.141	-	2,749.260
Prenosi	-	14.624	-	14.624
Efekat procjene vrijednosti imovine	(236.006)	(106.965)	-	(342.971)
Odučenja	-	(2.192)	-	(2.192)
Stanje, 31. decembra 2003. godine	812.839	6,150.762	-	6,963.601
Sadašnja vrijednost				
31. decembra 2003. godine	9,492.236	11,006.346	33.066	20,531.648
31. decembra 2002. godine	9,979.758	5,995.848	19.713	15,995.319

7. OSNOVNA SREDSTVA

(Iznosi u EUR)
2003.

	Zemljište	Građevinski objekti	Oprema i ostala osnovna sredstva	Investicije u toku	Avansi za materijalnu imovinu	Ukupno
Nabavna vrijednost						
Stanje, 1. januara 2003. godine	2,847.921	276,110.923	87,141.698	8,820.582	3,352.828	378,273.952
Prenosi	-	(16,498.269)	4,143.766	(18,458.765)	(6,245.163)	(58.431)
Povećanja	48.072	633.956	2,575.477	25,654.653	5,904.884	34,817.042
Efekat procjene vrijednosti imovine	2,326.534	(203,665.516)	(74,260.172)	-	-	(275,599.154)
Viškovi	-	1,626.752	77.230	-	-	1,703.982
Odučenja	-	(1,227.865)	(2,133.315)	-	-	(3,361.180)
Stanje, 31. decembra 2003. godine	5,222.527	56,979.981	54,544.684	16,016.470	3,012.549	135,776,211
Ispravka vrijednosti						
Stanje, 1. januara 2003. godine	-	151,342.273	41,697.437	-	-	193,039.710
Prenosi	-	(10,299.437)	10,284.813	-	-	(14.624)
Efekat procjene vrijednosti imovine	-	(141,145.135)	(48,779.871)	-	-	(189,925.006)
Obračunata amortizacija	-	3,143.845	5,578.605	-	-	8,722.450
Odučenja	-	(239.124)	(428.476)	-	-	(667.600)
Stanje, 31. decembra 2003. godine	-	2,802.422	8,352.508	-	-	11,154.930
Sadašnja vrijednost						
31. decembra 2003. godine	5,222.527	54,177.559	46,192.176	16,016.470	3,012.549	124,621.281
31. decembra 2002. godine	2,847.921	124,768.650	45,444.261	8,820.582	3,352.828	185,234.242

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2003. godine

7. OSNOVNA SREDSTVA (nastavak)

Odlukom Odbora direktora Telekoma Crne Gore od 12. maja 2004. godine, prihvaćen je Izvještaj Centralne popisne komisije o obavijenom popisu imovine i obaveza sa stanjem na dan 31. decembra 2003. godine. Društvo je u skladu sa navedenom Odlukom izvršilo rashodovanje građevinskih objekata (uglavnom mjesne mreže), kao i opreme i ostalih osnovnih sredstava neto sadašnje vrijednosti EUR 988.741, odnosno EUR 1.646.383.

8. DUGOROČNE INVESTICIJE

	% učešća	2003.	(Iznosi u EUR) 31. decembar 2002.
a) Dugoročno oročen depozit		2.500.000	2.500.000
b) Učešća u kapitalu poslovnih banaka			
- Crnogorska komercijalna banka A.D., Podgorica	17,46%	980.239	980.239
- Hipotekarna banka A.D., Podgorica	0,19%	19.062	19.062
- EFG Eurobank A.D., Beograd	0,03%	10.712	10.712
		<u>1.010.013</u>	<u>1.010.013</u>
c) Učešća u kapitalu pridruženih privrednih društava			
- Internet Crne Gore d.o.o., Podgorica	25,00%	195.991	195.991
- PTT Standard d.o.o., Podgorica	20,00%	345.924	345.924
- Montenegrocard d.o.o., Podgorica	51,00%	83.776	-
- Poštanska štedionica A.D., Beograd	3,75%	127.040	127.040
- Montmak d.o.o., Podgorica	5,00%	-	47.550
- Lovćen osiguranje A.D., Podgorica	0,39%	37.200	37.200
- Bel Pageette d.o.o., Podgorica	25,00%	-	18.341
		789.931	772.046
Minus: Ispravka vrijednosti		<u>(245.924)</u>	<u>(411.815)</u>
		444.007	360.231
d) Ostala dugoročna sredstva			
- krediti dati zaposlenima		497.646	454.729
- razgraničeni troškovi SIM kartica preko jedne godine		-	229.000
- unaprijed plaćeni zakup GSM lokacija		131.825	-
		<u>629.471</u>	<u>683.729</u>
		<u>4.583.491</u>	<u>4.553.973</u>

Dugoročno oročeni depozit kod Crnogorske komercijalne banke A.D., Podgorica predstavlja sredstvo obezbjeđenja plaćanja po neopozivoj garanciji koju je Crnogorska komercijalna banka A.D., Podgorica izdala dobavljaču "Ericsson Nikola Tesla", Zagreb po osnovu Ugovora o kreditu broj ETK/E/YU - 02:204 (napomena 14). Sredstva su oročena u oktobru 2002. godine sa fiksnom godišnjom kamatnom stopom od 7,5% koja se obračunava i plaća kvartalno. Rok za vraćanje oročenog depozita isti će izmirenjem obaveza prema dobavljaču.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembar 2003. godine

9. ZALIHE

	(Iznosi u EUR)	
	2003.	31. decembar 2002.
Roba		
- Telefonski aparati ruralne telefonije	609.985	660.991
- Mobilni telefoni	456.721	4.445
- SIM kartice	263.975	144.841
- Vaučeri	220.728	182.710
- Pre-paid & Post-paid paketi	29.401	-
- ISDN telefoni	167.858	185.438
- ostale zalihe robe	27.292	529.237
	<u>1.775.960</u>	<u>1.707.662</u>
Rezervni dijelovi	203.427	157.071
Materijal	143.298	105.373
Alat i inventar	79.255	5.023
Ostale zalihe	19.055	5.317
	<u>445.035</u>	<u>272.784</u>
Minus: Ispravka vrijednosti	(182.996)	-
	<u>2.037.999</u>	<u>1.980.446</u>

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2003. godine

10. POTRAŽIVANJA

	2003.	(Iznosi u EUR) 31. decembar 2002.
a) Potraživanja po osnovu telekomunikacionih usluga		
Kupci u zemlji		
– fiksne telefonije	22,095.403	19,372.848
– mobilne telefonije	4,651.598	3,356.427
– po osnovu roaming-a	507.909	530.918
– po osnovu zakupa telekomunikacionih vodova	471.860	-
	<u>27,726.770</u>	<u>23,260.193</u>
Kupci u inostranstvu		
– fiksne telefonije	5,041.055	2,224.110
– po osnovu roaming-a	847.630	286.541
	<u>5,888.685</u>	<u>2,510.651</u>
	33,615.455	25,770.844
Minus: Ispravka vrijednosti potraživanja	<u>(10,220.547)</u>	<u>(8,355.312)</u>
	<u>23,394.908</u>	<u>17,415.532</u>
b) Ostala potraživanja		
Obračunati a nenaplaćeni prihodi	508.982	290.415
Potraživanja po osnovu preplaćenih poreza i doprinosa	494.889	51.701
Potraživanja po osnovu unaprijed plaćenih troškova	340.170	725.462
Potraživanja po osnovu datih avansa dobavljačima	258.779	679.229
Potraživanja po osnovu kamata	232.811	166.335
Potraživanja po osnovu datih kratkoročnih kredita pretplatnicima mobilne telefonije	215.285	-
Druga potraživanja	471.425	128.982
	<u>2,522.341</u>	<u>2,042.124</u>
c) Kratkoročni plasmani		
Vektra d.o.o., Podgorica	261.104	261.104
Centralna banka Crne Gore	199.071	-
Crnogorska komercijalna banka A.D., Podgorica	116.730	522.360
Elektroprivreda Crne Gore A.D., Nikšić	-	511.292
Atlas Mont banka A.D., Podgorica	-	500.000
Vlada Republike Crne Gore	-	99.075
	<u>576.905</u>	<u>1,893.831</u>
Minus: Ispravka vrijednosti	<u>(261.104)</u>	<u>-</u>
	<u>315.801</u>	<u>1,893.831</u>
	<u>26,233.050</u>	<u>21,351.487</u>

Kratkoročni finansijski plasmani kod Centralne banke Crne Gore odnose se na kupovinu državnih zapisa nominalne vrijednosti EUR 200.000 sa stopom prinosa od 6% na godišnjem nivou. Navedeni zapisi dospijevaju na naplatu 22. januara 2004. godine.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembar 2003. godine

11. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI

	(Iznosi u EUR)	
	31. decembar	
	2003.	2002.
Žiro račun u EUR	610.388	888.977
Devizni žiro računi	393.236	620.848
Devizna i blagajna u EUR	24.329	20.838
Ostala novčana sredstva i računi	79.861	9.740
Državni blagajnički zapisi	-	197.587
	<u>1.107.814</u>	<u>1.737.990</u>

12. AKCIJSKI KAPITAL

	(Iznosi u EUR)					
	2003.			2002.		
	Broj akcija	%	Vrijednost	Broj akcija	%	Vrijednost
Upisane i uplaćene akcije						
Vlada Republike Crne Gore	12,083.443	51,12	72,078.946	17,383.310	51,12	163,693.182
Privatizacioni fondovi:						
- "HLT"	1,496.466	6,33	8,926.369	2,152.825	6,33	12,841.816
- "EUROFOND"	790.444	3,35	4,715.077	1,295.700	3,81	7,728.980
- "ATLAS MONT"	775.489	3,28	4,625.869	1,010.148	2,97	6,025.634
- "TREND"	638.866	2,70	3,810.900	909.250	2,67	5,423.767
- "MONETA"	576.542	2,44	3,439.131	743.058	2,19	4,432.415
- "MIG"	359.723	1,52	2,145.784	517.500	1,52	3,086.939
	<u>4,637.530</u>	<u>19,62</u>	<u>27,663.330</u>	<u>6,628.481</u>	<u>19,49</u>	<u>29,539.551</u>
Ostala pravna lica	49.082	0,21	292.779	59.223	0,17	353.271
Fizička lica	6,866.915	29,05	40,961.339	9,933.266	29,22	59,252.427
	<u>23,636.970</u>	<u>100,00</u>	<u>140,996.394</u>	<u>34,004.280</u>	<u>100,00</u>	<u>202,838.471</u>

Nominalna vrijednost jedne akcije iznosi EUR 5,9651.

Akcije Telekoma Crne Gore se kotiraju na NEX Montenegro berzi akcija u Republici Crnoj Gori. Tržišna vrijednost jedne akcije sa stanjem na dan 31. decembra 2003. godine iznosi EUR 0,8660 (31. decembra 2002. godine je EUR 0,6000)

Na dan 31. decembra 2003. godine akcijski kapital fizičkih lica iskazan u iznosu od EUR 40,961.339 uključuje 37.472 upisane a neuplaćene akcije fizičkih lica ukupne vrijednosti od EUR 223.026.

Na osnovu Odluke Skupštine akcionara Društva o smanjenju akcijskog kapitala od 26. decembra 2003. godine poništeno je 10,367.310 običnih akcija, ukupne nominalne vrijednosti EUR 61,842.041. Navedeno smanjenje akcijskog kapitala odnosi se na pokriće akumuliranog gubitka u iznosu od EUR 4,892.039 i na isknjižavanje cifkata ranije izvršene procjene vrijednosti osnovnih sredstava sa stanjem na dan 31. decembra 2000. godine u iznosu od EUR 56,949.998 (napomene 3.7 i 5). Odlukom o smanjenju akcijskog kapitala Društva nisu promijenjeni postojeći relativni odnosi između akcionara, niti ranije stečena prava akcionara.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembar 2003. godine

13. REZERVE KAPITALA

	(Iznosi u EUR)	
	31. decembar	
	2003.	2002.
Revalorizacione rezerve	10,190.768	-
Statutarne rezerve	480.731	933.179
Ostale rezerve	1,295.427	1,295.427
	<u>11,966.926</u>	<u>2,228.606</u>

U skladu sa Statutom i poslovnom politikom Društva, svake godine vrši se izdvajanje najmanje 5% od ostvarene dobiti na ime statutarne rezervi, sve dok iznos ovih rezervi ne dostigne 10% ukupnog kapitala Društva. U toku 2003. godine, izvršeno je pokrivanje prenetog gubitka iz statutarne rezervi.

14. DUGOROČNE OBAVEZE

	Kamatna stopa	Inicijalni iznos	(Iznosi u EUR)	
			31. decembar	
			2003.	2002.
Dugoročni krediti u zemlji				
- HVB Banka A.D., Beograd	šestomjesečni EURIBOR+6% godišnje	3,200.000	3,200.000	-
			3,200.000	-
Dugoročni krediti u inostranstvu				
- Ericsson Nikola Tesla, Zagreb	6,10% godišnje	21,766.152	13,455.962	-
- Slovenska izvozna družba d.d., Ljubljana	EURIBOR+1,85% godišnje	747.707	598.166	598.166
- Telekom Italija – Projekat "Bar-Krf"	2% godišnje USD	1,962.050	397.154	474.630
			<u>14,451.282</u>	<u>1,072.796</u>
Ostale dugoročne obaveze u zemlji				
- Investicioni razvoj Pošte Crne Gore			-	2,063.101
- Finansiranje Pošte Crne Gore			267.414	397.259
			<u>267.414</u>	<u>2,460.360</u>
			17,918.696	3,533.156
Minus: Tekuće dospjeće (Napomena 17)			<u>(7,571.566)</u>	<u>(2,934.990)</u>
			<u>10,347.130</u>	<u>598.166</u>
Rezervisanja (Napomena 15)			1,028.723	-
Odložene poreske obaveze (Napomena 16)			2,523.694	2,709.093
Razgraničeni prihodi od aktivacije SIM kartice preko jedne godine			-	263.000
			<u>3,552.417</u>	<u>2,972.093</u>
			<u>13,899.547</u>	<u>3,570.259</u>

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2003. godine

14. DUGOROČNE OBAVEZE (Nastavak)

Dospijeee dugoročnih obaveza prikazano je u narednoj tabeli:

	(Iznosi u EUR)	
	2003.	31. decembar 2002.
- do jedne godine	7,571.566	2,934.990
- od jedne do dvije godine	7,857.330	149.542
- od dvije do tri godine	2,340.258	149.541
- od tri do četiri godine	149.542	149.541
- od četiri do pet godina	-	149.542
	<u>17,918.696</u>	<u>3,533.156</u>

Dugoročni kredit iskazan na dan 31. decembra 2003. godine u iznosu od EUR 3,200.000 odnosi se na kredit odobren od strane HVB Banke A.D., Beograd za izmirenje obaveza po osnovu Ugovora o izgradnji MLPNET mreže (Montenegrin IP service network) zaključenog između Društva i MDS informacijski inženjering, Beograd. Otplata kredita se vrši u četiri polugodišnje rate, počevši od jula 2004. godine.

Obaveze po osnovu dugoročnih robnih kredita iskazanih na dan 31. decembra 2003. godine u iznosu od EUR 13,455.962 odnose se na vrijednost isporučene telekomunikacione opreme od inostranog dobavljača "Ericsson Nikola Tesla", Zagreb. U skladu sa zaključenim Ugovorom o nabavi opreme, ukupna vrijednost opreme iznosi EUR 21,766.152. Otplata kredita se vrše u deset tromjesečnih rata, uključujući šestomjesečni grace period koji je počeo da teče od momenta uplate avansa. Iznos avansa se kreće od 25 do 30% ugovorene nabavke.

Dugoročni kredit od Slovenske izvozne družbe d.d., Ljubljana iskazan na dan 31. decembra 2003. godine u iznosu od EUR 598.166 odnosi se na kredit odobren za izmirenje obaveza prema inostranom dobavljaču Iskra Elektrovezve d.d., Kranj za nabavku telekomunikacione opreme. Otplata kredita se vrši u deset jednakih polugodišnjih rata, počevši od maja 2003. godine.

Dugoročni krediti iskazani na dan 31. decembra 2003. godine u iznosu od EUR 397.154 odnose se na obaveze po osnovu ugovora o izgradnji i održavanju podvodnog optičkog kabla od Krfa do Bara, koji je inicijalno bio zaključen između Hellenic Telecommunications Organization S.A (OTE), Telekoma Italija i Zajednice JPTT. Otplata kredita se vrši iz ostvarenih prihoda od međunarodnog saobraćaja i to putem kompenzacije potraživanja od Telekoma Italija. Naveden kredit odobren je sa rokom dospeljeća do 30. septembra 2003. godine i godišnjom kamatnom stopom 2%.

Ostale dugoročne obaveze iskazane na dan 31. decembra 2003. godine u iznosu od EUR 267.414 odnose se na preuzete obaveze Društva prema Pošti Crne Gore d.o.o., Podgorica nastale razdvajanjem JP PTT Crne Gore. Inicijalnim ugovorom predviđena je dinamika isplate navedenih preuzetih obaveza u periodu od 1999. do 2003. godine. Preuzete obaveze u periodu od 2004. godine prema Pošti Crne Gore d.o.o., Podgorica prikazane su u napomeni 28.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2003. godine

15. REZERVISANJA

	(Iznosi u EUR)	
	31. decembar	
	2003.	2002.
Beneficije zaposlenima		
- Jubilarne nagrade	724.745	-
- Otpremnine i prijevremeni odlazak u penziju	303.978	-
	<u>1.028.723</u>	<u>-</u>

Rezervisanja za beneficije zaposlenima izvršena su na osnovu sadašnje vrijednosti očekivanih budućih isplata zaposlenima po osnovu jubilarnih nagrada, otpremnina za odlazak u penziju nakon ispunjavanja uslova, kao i po osnovu planiranog prijevremenog odlaska u penziju.

Sadašnja vrijednost očekivanih budućih isplata za jubilarne nagrade, otpremnine i planirani prijevremeni odlazak u penziju utvrđena je od strane nezavisnog ovlaštenog aktuara u skladu sa pravilima aktuarske matematike. Tehničke osnove korišćene za obračunavanje sadašnje vrijednosti očekivanih budućih isplata uključuju primjenu:

- a) komutativnih brojeva, izrađenih na osnovu izračunate vjerovatnoće doživljenja stanovništva Republike Crne Gore iz popisa 1980 - 1982. godine i
- b) godišnje kamatne stope od 9% za diskontovanje očekivanih budućih isplata zaposlenima.

Kretanje na rezervisanjima u toku 2003. godine je prikazano u narednoj tabeli:

	(Iznosi u EUR)	
	31. decembar	
	2003.	
Stanje, 1. januara		-
Efekat primjene MRS 19		1.028.723
Rezervisanja u toku godine (napomena 22)		597.219
Iskorišćeno u toku godine		<u>(597.219)</u>
Stanje, 31. decembra		<u>1.028.723</u>

16. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE

	(Iznosi u EUR)	
	31. decembar	
	2003.	2002.
Stanje, 1. januara	2.709.093	-
Korekcija prethodne godine	238.624	-
Obračunati odloženi porez u toku godine	<u>(424.023)</u>	<u>2.709.093</u>
Stanje, 31. decembra	<u>2.523.694</u>	<u>2.709.093</u>

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembar 2003. godine

17. OBAVEZE IZ POSLOVANJA

	2003.	(Iznosi u EUR) 31. decembra 2002.
a) Obaveze prema dobavljačima		
Dobavljači u zemlji		
- fiksne telefonije	6,648.461	5,198.323
- mobilne telefonije	1,557.561	373.925
- po osnovu roaming-a	194.583	58.569
	<u>8,400.605</u>	<u>5,630.817</u>
Dobavljači u inostranstvu		
- fiksne telefonije	1,038.036	1,886.432
- mobilne telefonije	615.623	862.616
- po osnovu roaming-a	306.250	135.855
	<u>1,959.909</u>	<u>2,884.903</u>
	<u>10,360.514</u>	<u>8,515.720</u>
b) Kratkoročne finansijske obaveze		
Crnogorska komercijalna banka A.D., Podgorica	750.000	1,000.000
c) Tekuće dospjeće dugoročnih obaveza (napomena 14)	7,571.566	2,934.990
d) Obaveze za poreze		
Obaveze za porez na dividendu	1,244.143	-
Obaveze za porez na promet	-	1,464.012
Obaveze za ostale poreze	86.102	62.128
	<u>1,330.245</u>	<u>1,526.140</u>
e) Razgraničeni prihodi		
Razgraničeni prihodi od pre-paid vaučera	858.317	557.729
Razgraničeni prihodi od SIM kartica	263.000	278.000
Razgraničeni prihodi po osnovu pretplate post-paid korisnika	80.771	69.589
	<u>1,202.088</u>	<u>905.318</u>
f) Ostale obaveze		
Obaveze prema RTV Crne Gore po osnovu mjesečne pretplate	1,279.736	1,222.126
Republički Fond penzijskog i invalidskog osiguranja	938.024	1,437.520
Obaveze za dividende	38.051	296.394
Pasivna vremenska razgraničenja i ostali razgraničeni obračunati troškovi	419.242	49.729
Druge obaveze	230.204	50.145
	<u>2,905.257</u>	<u>3,055.914</u>
	<u>24,119.670</u>	<u>17,938.082</u>

Obaveze prema Republičkom Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja iskazane na dan 31. decembra 2003. godine u iznosu od EUR 938.024 odnose se na preostale obaveze po osnovu Rješenja Vlade Republike Crne Gore, po kome je tadašnji JP PTT bilo u obavezi da mjesečno uplaćuje dio prihoda ostvarenih povećanjem cijena usluga Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja, odnosno 11,11% mjesečnih prihoda. Vlada Republike Crne Gore je na sjednici održanoj 22. juna 2000. godine dala saglasnost na Odluku o stavljanju van snage Odluke u usmjeravanju sredstava stvorenih povećanjem cijena PTT usluga koju je donio Upravni odbor Telekomne Crne Gore. Odluka je stupila na snagu 1. jula 2000. godine.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembar 2003. godine

18. OBAVEZE ZA POREZE NA DOBIT

	(Iznosi u EUR)	
	31. decembar	2002.
	<u>2003.</u>	<u>2002.</u>
Obaveze za porez na dobit	820.819	328.319
Obaveze po osnovu poreza na dividendu	-	401.142
	<u>820.819</u>	<u>729.461</u>

19. PRIHODI

	(Iznosi u EUR)	
	2003.	2002.
	<u>2003.</u>	<u>2002.</u>
a) Prihodi fiksne telefonije		
Odlazni domaći i međunarodni pozivi	34.179.847	35.997.909
Telekomunikaciona pretplata	5.973.496	5.782.724
Prihodi po osnovu međunarodnih dolaznih poziva	6.931.859	13.429.526
Prihodi od interkonekcije u zemlji	11.747.461	10.039.185
	<u>58.832.663</u>	<u>65.249.344</u>
b) Prihodi mobilne telefonije		
Post-paid prihodi	6.886.649	6.978.569
Prihodi od prodaje robe i pre-paid prihodi	17.724.214	11.983.819
Prihodi od roaming-a	1.657.024	1.435.057
Prihodi od interkonekcije u zemlji	126.883	-
	<u>26.394.770</u>	<u>20.397.445</u>
c) Mjesečna pretplata po osnovu radio i TV difuzije	1.677.221	1.662.000
d) Ostali poslovni prihodi		
Zakup i održavanje telefonskih kapaciteta – vodova	1.239.650	506.870
Prihodi od pridruženih privrednih društava	840.027	120.168
Prihodi od uključivanja novih pretplatnika	572.503	815.586
Telegrami, teleksi i ostale usluge	711.255	702.208
Prihodi od dodatnih telekomunikacionih usluga	140.212	135.560
Drugi poslovni prihodi	418.634	303.603
	<u>3.922.281</u>	<u>2.583.995</u>
e) Ostali prihodi		
Naplaćena otpisana potraživanja	655.520	-
Prihodi od smanjenja obaveza	213.816	-
Prihodi po osnovu naplaćenih šteta i sudskih taksi od uzručenih pretplatnika	79.738	-
Doprisci od prodaje materijala, rezervnih dijelova, alata i inventara	57.342	-
Viškovi	46.336	-
Ostali poslovni prihodi	516.904	-
	<u>1.569.656</u>	<u>-</u>
	<u>92.396.591</u>	<u>89.892.784</u>

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2003. godine

20. TROŠKOVI PRODATIH PROIZVODA

	(Iznosi u EUR)	
	2003.	2002.
Rashodi interkonekcije u zemlji	8,464.460	8,449.392
Rashodi po osnovu međunarodnih odlaznih poziva	2,655.938	7,285.350
Troškovi održavanja	3,313.980	2,781.188
Troškovi goriva i energije	1,910.434	1,131.652
Nabavna vrijednost prodane robe (MO Bonovi, SIM kartice, mobilni telefoni)	1,881.589	793.944
Troškovi štampanja i distribucije telefonskih računa	1,588.350	1,358.123
Troškovi telekomunikacionog materijala, ostalog materijala i rezervnih dijelova	1,205.194	491.685
Troškovi roaming-a	586.588	373.819
Marketinški troškovi (Montepano)	-	619.000
Troškovi obuke i seminara za zaposlene	-	418.876
Drugi troškovi	-	2,445.093
	<u>21,606.533</u>	<u>26,148.122</u>

21. ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI I TROŠKOVI PRODAJE

	(Iznosi u EUR)	
	2003.	2002.
Troškovi zaposlenih (napomena 22)	22,203.697	18,824.759
Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje osnovnih sredstava	2,684.386	1,616.784
Troškovi sponzorstva	1,769.094	1,657.767
Troškovi reklame, propagande i sajnova	1,582.780	1,320.404
Troškovi potencijalnih sumljivih i spornih potraživanja	1,171.642	1,733.580
Troškovi telekomunikacionih licenci	1,051.128	813.688
Troškovi intelektualnih i ostalih usluga od stručnih institucija i fizičkih lica	844.713	476.764
Troškovi reprezentacije i poklona	598.944	173.133
Troškovi zakupa vozova, GSM lokacija i ostali troškovi zakupa	570.870	306.125
Troškovi platnog prometa	455.779	635.276
Naknada za korišćenje komunalnih dobara od opšteg interesa	435.467	404.350
Troškovi zakupa interneta	444.047	75.346
Troškovi premije osiguranja	305.012	380.829
Administrativne i sudske takse	328.432	166.198
Otpis zaliha	243.022	76.249
Troškovi transportnih, PTT usluga i usluga špedicije	213.896	262.655
Troškovi ostalih doprinosa	205.678	310.211
Troškovi poreza na promet i ostalih poreza	166.717	1,133.953
Troškovi praćenja i kontrole fajlova za roaming	135.126	42.303
Ostali poslovni rashodi	1,075.137	437.682
	<u>36,485.567</u>	<u>30,848.056</u>

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
31. decembar 2003. godine

22. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI	(Iznosi u EUR)	
	2003.	2002.
Troškovi neto zarada i naknada zarada	9,649.001	7,673.652
Troškovi poreza na zarade i naknade zarada	3,532.752	2,880.011
Troškovi doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	3,275.010	2,461.856
Troškovi doprinosa na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog	3,100.308	2,575.892
Otpremnine, jubilarne nagrade i planirani odlazak u penziju	597.219	-
Ostali lični rashodi	457.678	1,333.415
Troškovi naknada	1,591.729	1,899.933
	<u>22,203.697</u>	<u>18,824.759</u>
23. (TROŠKOVI) / PRIHODI KAMATA, NETO	(Iznosi u EUR)	
	2003.	2002.
Prihodi po osnovu kamata	314.764	340.629
Rashodi kamata	(1,211.618)	(119.205)
	<u>(896.854)</u>	<u>221.424</u>
24. (GUBITAK) / DOBITAK OD KURSNIH RAZLIKA	(Iznosi u EUR)	
	2003.	2002.
Pozitivne kursne razlike	201.386	306.872
Negativne kursne razlike	(646.072)	(272.497)
	<u>(444.686)</u>	<u>34.375</u>
25. POREZ NA DOBIT	(Iznosi u EUR)	
	2003.	2002.
Usaglašavanje poreske obaveze iskazane u poreskom bilansu i bilansu uspjeha za period od 1. januara do 31. decembra 2003. i 2002. godine prikazano je u sljedećoj tabeli:		
Dobit u bilansu uspjeha prije oporezivanja	21,513.325	9,504.051
Poreska stopa (15%, 20%)	4,297.665	1,896.810
Oлакšice po osnovu investicija	(668.998)	(286.304)
Troškovi koji se ne oporezuju	117.771	1,799.366
Obaveze po osnovu poreza na dividendu Moneta	-	396.542
Korekcija prethodne godine	(2,607.226)	-
Ostalo	(2.239)	(19.000)
	<u>1,136.973</u>	<u>3,787.414</u>
Korekcija za porez na dividendu Moneta	-	(396.542)
Iznos poreske obaveze	(1,560.996)	(681.779)
	<u>(424.023)</u>	<u>2,709.093</u>

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2003. godine

26. DIVIDENDA PO AKCIJI

Tokom 2003. godine, objavljene su i isplaćene dividende po osnovu raspodjele dobiti u iznosu od EUR 3,820.552 (2002. godine EUR 3,520.267). Dividenda po akciji je iznosila EUR 0,1124 (2002. godine: EUR 0,1035).

27. NEMONETARNE TRANSAKCIJE

Izvjestaj o novčanim tokovima za period od 1. januara do 31. decembra 2003. godine je korigovan za povećanje osnovnih sredstava finansiranih oćobrenim dugoročnim robnim kreditima i za smanjenje potraživanja od korisnika budžeta Republike Crne Gore odnosno obaveza prema Direkciji javnih prihoda Republike Crne Gore po osnovu dospjelog poreza na dodatu vrijednost. Novčane transakcije prikazane su u sljedećoj tabeli:

	(Iznosi u EUR) 2003.
Osnovna sredstva	
Osnovna sredstva	(15,466.171)
Potraživanja	
Potraživanja od post-paid korisnika mobilne telefonije	259.431
Potraživanja od korisnika fiksne telefonije	4,037.231
Dugoročne obaveze	15,466.171
Obaveze za poreze	
Obaveze po osnovu poreza na promet	(1,901.102)
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost	(2,124.903)
Obaveze za obračunate zatezne kamate na neizmirene obaveze po osnovu poreza	(270.657)
	<u>-</u>

28. PREUZETE OBAVEZE

Pošta Crne Gore d.o.o., Podgorica

Na osnovu Aneksa Ugovora o međusobnim odnosima preduzeća koja su nastala statusnom promjenom - podjelom JP PTT saobraćaja Crne Gore, preuzete obaveze Društva prema Pošti Crne Gore d.o.o., Podgorica za period od 2004. do 2007. godine iznose EUR 4,800.000.

Rok dospijanja preuzetih obaveza Društva je prikazan u narednoj tabeli:

	(Iznosi u EUR) 2003.
2004. godina	1,200.000
2005. godina	1,200.000
2006. godina	1,200.000
2007. godina	1,200.000
	<u>4,800.000</u>

Aneksom Ugovora o međusobnim odnosima preduzeća koja su nastala statusnom promjenom - podjelom JP PTT saobraćaja Crne Gore, Odbor direktora Društva nakon 31. decembra 2005. godine zadržava pravo da precispita mogućnost daljeg obezbjeđenja i uplate sredstava za finansiranje Pošte Crne Gore d.o.o., Podgorica.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2003. godine

29. SUDSKI SPOROVI

Društvo sa stanjem na dan 31. decembra 2003. godine, vodi sudske sporove u kojima se javlja kao tužilac i tuženi. Po procjeni rukovodstva, ukupna vrijednost sudskih sporova u kojima je Društvo tuženi iznosi EUR 443.487. Društvo nije izvršilo rezervisanja za eventualne obaveze po navedenim sporovima zbog toga što po procjeni rukovodstva Društva, iako nije sa sigurnošću moguće predvidjeti konačan ishod sporova, Društvo neće biti izloženo materijalno značajnim potencijalnim gubicima po ovom osnovu.

Ukupna vrijednost sudskih sporova u kojima je Društvo tužilac iznosi EUR 4.116.210. Navedeni sudski sporovi vode se protiv pretplatnika, pravnih i fizičkih lica radi naplate potraživanja.

30. DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA STANJA

/i/ Kupovina dodatnih 60% udjela u Internetu Crna Gora d.o.o., Podgorica

Na osnovu Odluke Odbora direktora Društva od 19. februara 2004. godine, Telekom Crne Gore je, iskoristivši pravo preče kupovine zaključio ugovor o kupovini dijela kapitala Interneta Crna Gora d.o.o., Podgorica za iznos od EUR 1.750.000 čime je postao vlasnik dodatnih 60% osnivačkog kapitala navedenog društva, čija knjigovodstvena vrijednost ukupnog kapitala na dan 31. decembra 2003. godine iznosi EUR 1.371.387. Na taj način Telekom Crne Gore je povećao svoj udio na 85%.

Na osnovu Ugovora o kupovini udjela u Internetu Crna Gora d.o.o., Podgorica, Telekom Crne Gore je dana 17. februara 2004. godina prodavcima 60% udjela isplatio iznos od EUR 1.600.000, a preostali iznos od EUR 150.000 će biti isplaćen u roku od šest mjeseci od dana potpisivanja navedenog Ugovora.

/ii/ Ugovor o međupovezivanju sa Telekomom Srbija

Ugovorom o međupovezivanju zaključenim između Društva i Telekoma Srbije 6. aprila 2004. godine regulisano je obezbjeđivanje i pružanje telekomunikacionih usluga, međupovezivanjem mreža, korisnicima na teritoriji Crne Gore i Srbije. Ovim ugovorom regulisano je obezbjeđivanje i pružanje sljedećih usluga u nacionalnom i međunarodnom saobraćaju:

- telefonske usluge između fiksnih mreža, telefonske usluge između fiksnih i mobilnih mreža i telefonske usluge između mobilnih mreža;
- telefonske usluge u telegrafskim mrežama;
- usluge prenosa podataka u mrežama za prenos podataka i
- ostale telekomunikacione usluge.

Za sve prethodno navedene usluge ugovor stupa na snagu 1. avgusta 2003. godine, osim za dio međusobnih obaveza u međunarodnom telefonskom saobraćaju koji stupa na snagu danom potpisivanja ugovora.

/iii/ Akcijski kapital

Skupština akcionara Društva je na II vanrednoj sjednici održanoj 5. marta 2004. godine donijela Odluku o emisiji po osnovu usitnjavanja akcija Društva. Navedenom Odlukom izvršeno je poništavanje 23.636.970 običnih akcija sa stanjem na dan 31. decembra 2003. godine. Novom emisijom akcija izvršeno je usitnjavanje, tako da se ukupan kapital Društva podijelio na 47.273.940 običnih akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti EUR 2,98255, pri čemu se nisu promijenili ranije utvrđeni relativni odnosi između akcionara, niti ranije stečena prava akcionara.

NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

31. decembar 2003. godine

31. DEVIZNI KURSEVI

Zvanični kursevi valuta koji su korišćeni za preračun deviznih pozicija bilansa stanja u EUR na dan 31. decembra 2003. i 2002. godine bili su sljedeći:

	(Iznosi u EUR)	
	2003.	31. decembar 2002.
SDR	1,18488	1,29973
USD	0,7996	0,9588

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОДГОРИЦИ
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

Примљено: 21.06.2004

Дана _____

предложеног дана _____

Београд _____

Представник правног лица _____

Генерални директор _____

Izvještaj o poslovanju za 2003. godinu

Maj, 2004. godine

SADRŽAJ

1	REZIME	3
2	MAKROEKONOMSKA SITUACIJA I TRŽIŠTE TELEKOMUNIKACIJA	5
	2.1 Tržište telekomunikacija.....	5
3	VLASNIČKA I ORGANIZACIONA STRUKTURA KOMPANIJE	6
	3.1 Telekom grupa.....	6
	3.2 Vlasnička struktura Telekoma CG.....	7
	3.3 Organizaciona struktura kompanije.....	7
4	TELEKOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURA I KAPACITETI	9
	4.1 Instalirani kapaciteti.....	9
	4.2 Korisnička baza.....	9
5	RAZVOJ INFRASTRUKTURE I INVESTICIJE	11
	5.1 Komutacioni sistemi i pristupne mreže.....	11
	5.2 Informatičke tehnologije.....	12
	5.3 Kapitalna ulaganja (CAPEX).....	13
	5.4 Održavanje sistema.....	13
6	PRODAJA USLUGA	15
	6.1 Ostvareni obim saobraćaja.....	15
	6.2 Ostali servisi.....	15
	6.2.1 ISDN.....	15
	6.2.2 Govorni automati (Voice machines).....	16
	6.2.3 Dodatne usluge (Value added services).....	16
	6.2.4 Iznajmljeni kapaciteti.....	16
	6.3 Analiza usluga.....	17
	6.4 Promocija.....	17
	6.5 Kanali distribucije.....	17
	6.6 Briga o korisnicima (Customer care).....	18
7	KADROVSKI RESURSI	19
	7.1 Obuka.....	20
	7.2 Stambena politika.....	20
8	OSTALI PROJEKTI I AKTIVNOSTI	21
	8.1 Odnosi sa regulatornim tijelima.....	21
	8.2 Upravljanje sistemom kvaliteta (QMS).....	21
9	FINANSIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA	22
10	PRILOZI	23
	Iskorišćenost instaliranih ptp priključaka.....	23
	Instalirani tf priključci na dan 31.12.2003.....	24
	Uključeni tf priključci na dan 31.12.2003.....	25

- o Sprovedena je ISDN kampanja koja je ujedno bila i prva značajana korporativna kampanja;
- o Počela implementacija MIPneta u saradnji sa kompanijom CISCO Systems; Telekom CG postao član CPN udruženja;
- o Pristupilo se izradi strategije proširenja servisa;
- o Za servis ADSL izvršena priprema pilot projekta.
- o Usvojen je novi Cjenovnik usluga usaglašen sa Agencijom za telekomunikacije;
- o Uvećane su tarife prema Srbiji i iz Srbije od 01. avgusta 2003. godine, na osnovu dogovora sa Telekomom Srbije;
- o Uprkos sveopštem problemu likvidnosti, održavan visok stepen naplate koji u toku godine dostiže oko 94%;
- o Izvršena je reorganizacija sopstvene mreže prodaje i uspostavljene su jasne procedure.
- o Organizovan je složen tender za Billing sistem;
- o Formirana je Komisija za utvrđivanje potrebe nove sistematizacije i organizacije kompanije koja se planira tokom 2004. godine.
- o Akcijom dobrovoljnog raskida radnog odnosa, uz isplatu 24 lična dohotka, smanjen je broj zaposlenih;
- o Raspisan je Konkurs i pripremljena prva raspodjela stambenih kredita u okviru realizacije stambene politike;

Sve aktivnosti su odrađene bez smanjivanja učešća Telekoma CG u pomoći Univerzitetu i sponzorstvima.

1 REZIME

Izveštaj o poslovanju kompanije za 2003. godinu sačinjen je u skladu sa obavezama koje proističu iz Statuta Kompanije, a ima za cilj da predstavi uslove i ambijent poslovanja u 2003. godini, kao i rezultate ostvarene tokom ove poslovne godine.

Telekom Crne Gore (u daljem tekstu Telekom CG) je poslovao u složenim ekonomskim uslovima koje je karakterisao pad životnog standarda korisnika telekomunikacionih usluga, stagniranje privredne aktivnosti, potpuna liberalizacija tržišta telekomunikacija i preuzimanje dijela saobraćaja od strane mobilnih operatera i internet provajdera. Uprkos navedenim uslovima, Telekom CG je unaprijedio svoje poslovanje i proširio korisničku bazu, bilježeći pozitivne finansijske rezultate. Pritom, kompanija je uspjela da stalno investira u razvoj i tako prati savremena tehnološka dostignuća iz oblasti telekomunikacija. 2003. godina je bila finalna godina velikih investicija.

Sagledavajući ostvarene rezultate dolazimo do sljedećih zaključaka:

- o U saobraćaj je bilo uključeno 1.020 pretplatnika više u odnosu na 31.12.2002. godine, odnosno 190.885 telefonskih pretplatnika. Saobraćaj posmatran kroz potrošnju telefonskih impulsa ostvaren je u nešto manjem obimu.
- o Ukupni prihodi iznose 74,995,223€ i manji su za oko 4.2% od prošlogodišnjih. Smanjenje je nastalo usled promjena računovodstvenih politika, ali ukoliko se otkloni uticaj računovodstvenih politika prihodi su ostvarili rast. Ukupni rashodi manji su za oko 20.5% i iznose 56,881,639€. Smanjenje se najvećim dijelom odnosi na promjenu amortizacije nakon usvajanja procjene osnovnih sredstava. Krajnji ishod ovakvih kretanja je neto profit koji po odbitku poreza iznosi 18,003,463€.
- o Investicijama u telekomunikacionu infrastrukturu sistem Telekoma došao skoro do potpune digitalizacije (98%), povećan je kvalitet odvijanja telekomunikacionog saobraćaja i stvoreni su preduslovi za pružanje širokog spektra visokokvalitetnih usluga;

Tokom 2003. godine vođene su aktivnosti u cilju pripreme kompanije za liberalizaciju tržišta, unutrašnje restrukturiranje i buduću privatizaciju. To su bile sljedeće aktivnosti:

- o Uveden je novi finansijski informacioni sistem – SAP. Revizija prelaska sa starog na novi informacioni sistem, izvršena je od strane revizorske kuće Deloitte & Touche;
- o Izvršena je procjena osnovnih sredstava od strane međunarodnog procjenjivača American Appraisal i ažuriranje baze podataka osnovnih sredstava;
- o Umanjen je akcijski kapital shodno primjeni novih Međunarodnih računovodstvenih standarda (MRS);
- o Održane su jedna redovna i jedna vanredna Skupština akcionara;
- o Radio-difuzni centar je izdvojen iz sastava Kompanije;
- o Povučena je osnivački ulog iz preduzeća MontMak, a u toku je procedura povlačenja uloga iz preduzeća BeI PageTe. Sa druge strane, Kompanija ulazi u internet tehnologiju, odlukom o kupovini većinskog udjela u Internetu Crne Gore. U cilju jačanja Telekom grupe vršene su aktivnosti na povezivanju sa Monetom;

2 MAKROEKONOMSKA SITUACIJA I TRŽIŠTE TELEKOMUNIKACIJA

U 2003. godini desile su se mnoge promjene u privredi Crne Gore: uveden je porez na dodatu vrijednost, izražena je nelikvidnost u privredi što je dovelo do stečaja u mnogim firmama itd.

Prema poslednjim analizama oko 2.4% prihoda domaćinstava se troši na telekomunikacione usluge, što je približno zemljama EU gdje ovo učešće iznosi 2.9%. Iako se uprkos niskom životnom standardu stanovništva izdvajaju velika sredstva za telefonsku komunikaciju treba imati na umu da se veći dio ovih izdataka odnosi na mobilne telefone, što nameće Telekomu CG težak zadatak pozicioniranja u odnosu na konkurenciju, posebno u odnosu na ProMonte koji učestvuje sa oko 35% u ukupnim prihodima od telekomunikacija u Crnoj Gori.

2.1 Tržište telekomunikacija

Tržište telekomunikacija u Crnoj Gori karakteriše postojanje jednog fiksnog operatora i dva GSM provajdera.

Konkurencija je počela da utiče na profit Kompanije i prije pune liberalizacije, usmjeravajući međugradski i međunarodni saobraćaj internet protokolom velikim dijelom kroz Srbiju. Naime, još nije definisana regulativa, ali u Srbiji nekoliko provajdera internet usluga djeluju ilegalno i nanose veliku štetu i Telekomu CG. Da bi se spriječio VoIP problem, u dogovoru sa Telekomom Srbije, izmijenjene su cijene saobraćaja ka Srbiji.

Telekom CG osjeća pritisak konkurencije i kroz efekat supstitucije, gdje mobilna telefonija predstavlja najočitiju prijetnju. U 2003. godini odlukom Ustavnog suda RCG došlo je do gubitka ekskluziviteta Telekom CG, čime je omogućeno da ProMonte, Monet i ostali zainteresovani operatori mogu uz saglasnost Agencije za telekomunikacije dobiti licencu za međunarodni saobraćaj. Budući da su ProMonte i Monet dobili dozvolu za direktno povezivanje sa ino-operatorima od 01. decembra 2003. godine, već u decembru je zabilježen pad interkonekcionog saobraćaja. Izvjesno je da će ProMonte probati povezivanje sa operatorima van Crne Gore.

U ovakvim uslovima Kompanija je prinudena da postepeno orijentiše svoju djelatnost osim fiksne telefonije i ka uslužnim servisima (MIPnet, Računarske mreže) uz pomoć kojih bi se animirali biznis klijenti kako bi najveći dio svog poslovanja obavljali posredstvom Telekomove podrške.


Prema tome, osnovni cilj je da se spremno odreaguje na izazov ubrzanog razvoja tržišta telekomunikacija u Crnoj Gori, minimizira gubitak tržišta u fiksnoj telefoniji, i zadrži primat u svim oblastima telekomunikacija u kojima je Telekom CG prisutan. U 2003. godini doneta je odluka o ulasku u IP tehnologiju, jer je prenos podataka izvor nove zarade i način da se iskoristi infrastruktura Telekom CG i ojača leaderska pozicija.

3 VLASNIČKA I ORGANIZACIONA STRUKTURA KOMPANIJE

3.1 Telekom grupa

Telekom CG je vodeći operater u oblasti telekomunikacija na području Republike Crne Gore. Djelatnost kompanije obuhvata održavanje i eksploataciju telekomunikacionog sistema na području Crne Gore, razvoj telekomunikacionih tehnologija i obezbjeđivanje telekomunikacionih usluga korisnicima. Telekom CG kao lider na tržištu fiksne telefonije osnivač je i vlasnik više kompanija iz oblasti telekomunikacija.

Danas je Telekom CG kompanija koja okuplja telekom grupu tj. kompanije povezane vlasnički i tehnološki u cilju praćenja razvoja telekomunikacionog biznisa na tržištu Crne Gore.



Telekom CG je osnivač i vlasnik Moneta d.o.o. Monet je crnogorski operater mobilne telefonije koji je počeo sa radom u junu 2000. godine i čija pokrivenost mreže iznosi 98%. Monet je moderna kompanija sa preko 100 zaposlenih i oko 190,000 klijenata.

Internet CG je prvi crnogorski ISP (Internet Service Provider), koji je sa komercijalnim radom startovao 1997. godine. Trenutno se procjenjuje da ima preko 70,000 dial up korisnika sa trendom stalnog uvećanja. Najveći kapital Interneta CG su njegova 44 zaposlena radnika. Osnovni pravci poslovanja su ponuda novih kvalitetnih sadržaja na Internetu, jer je to i najbolja motivacija za njegovo korišćenje, kao i stalna nadogradnja infrastrukture koja će podržati sve planirane

servise. U 2003. godini Telekom CG donosi odluku o preuzimanju dodatnih 60% vlasništva u ovoj firmi, što je realizovano u februaru 2004. godine.

Montenegro Card d.o.o. predstavlja zajedničko ulaganje sa kompanijom Hellaskom iz Grčke. Telekom CG je na ovu kompaniju prenio pravo pružanja servisa javnih fiksnih telefonskih govornica.

3.2 Vlasnička struktura Telekoma CG

Nakon privatizacije sprovedene kroz proces masovne vaučerske privatizacije, 48.88% vlasništva pripada privatnim investitorima (privatizacionim fondovima i građanima).

Na sljedećoj tabeli je prikazana aktuelna vlasnička struktura prema podacima CDA na dan 31.12.2003. godine:

Vlasnik/ci	Broj akcija	% Vlasništva
Građani, zaposleni	6,915,977	29.27%
HLT Fond	1,496,466	6.33%
Euro fond	790,444	3.34%
Atlasmont	775,489	3.28%
Trend	638,866	2.70%
Moneta	576,542	2.44%
MIG	359,723	1.52%
Vlada RCG	12,083,443	51.12%
SVEGA :	23,636,970	100%

Na vanrednoj sjednici Skupštine akcionara održanoj 26.12.2003. godine donijeta je odluka o smanjenju akcijskog kapitala za 30.4%, shodno punoj primjeni Međunarodnih Računovodstvenih Standarda u 2003. godini.

Nastavljene su aktivnosti na planu priprema Kompanije za potpunu privatizaciju, saglasno namjerama Vlade RCG za prodaju 51% kapitala Kompanije strateškom investitoru.

3.3 Organizaciona struktura kompanije

Kompanija obavlja svoju djelatnost preko osnovnih i zajedničkih poslovnih funkcija. Osnovne poslovne funkcije obavljaju se preko 21 TK centra, organizovanih prema geografskom principu i dvije specijalizovane poslovne jedinice: Magistralni TK centar i Centar govornih usluga. Radio-difuzni centar izdvojen je iz sastava Kompanije 30. novembra 2003. godine.

Zajedničke poslovne funkcije obavljaju se preko:

- Sektora održavanja telekomunikacionih mreža;
- Sektora razvoja, investicija i konsaltinga;
- Sektora odnosa sa operatorima i drugim korisnicima;
- Sektora finansija i ekonomike;
- Sektora informacionih sistema;
- Sektora kvaliteta, marketinga i logistike;
- Sektora pravnih poslova i kadrovskih resursa.

Novi uslovi poslovanja nameću novu organizacionu šemu i novu sistematizaciju, čime bi se dovršio proces unutrašnjeg restrukturiranja i modernizacije kompanije i povećala odgovornost poslovnih jedinica u pogledu prodaje usluga i brige o korisnicima.

Neophodno je posebno organizaciono pozicioniranje i kadrovska jačanje Sektora za marketing i prodaju usluga, u cilju orijentacije na klijenta i promociju novih tehnologija i servisa. Implementacija novog Finansijskog informacionog sistema i novi Billing sistem takođe će usloviti organizacione promjene unutar kompanije, a naročito drugačiju unutrašnju organizaciju i pozicioniranje Sektora informacionih sistema. U cilju uvođenja kontrole i revizije poslovanja sa revizorskom kućom PriceWaterHauseCoopers sklopiće se ugovor o uvođenju interne revizije, čime će Kompanija dobiti i mogućnost interne kontrole poslovanja.


4 TELEKOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURA I KAPACITETI

4.1 Instalirani kapaciteti

Na kraju 2003. godine instalirani kapacitet je iznosio 244,200 ptp priključaka i 7.641 ISDN-BA priključaka. Broj instaliranih ISDN-BA priključaka je povećan cca 3 puta (na kraju 2002.g. bilo je 2626 ISDN-BA). Struktura instaliranih i uključenih ptp priključaka prikazana je u slijedećoj tabeli:

	Br. tf priključaka	%	Stepen iskorišćenosti	Br. Tf pretplatnika na 100 stanovnika
Instalirani tf.priključci	244,200	100%		36.3
Digitalni	237,515	97.26%		35.3
Analogni	3,735	1.53%		0.6
Ruralni	2,950	1.21%		0.4
Uključeni tf. priključci	188,012	100%	76.99%	28.0
Digitalni	181,327	96.44%	76.34%	27.0
Analogni	3,735	1.99%	100%	0.6
Ruralni	2,950	1.57%	100%	0.4

Na slijedećem dijagramu prikazan je rast instaliranih i uključenih ptp priključaka u protekle četiri godine:



Telekom CG je u periodu jun-avgust 2002.godine uspostavio direktne linkove sa 10 telekomunikacionih operatora (zemalja) i direktni obračun međunarodnog saobraćaja sa 27 operatora. Preko ovih linkova se odvija i međunarodni saobraćaj, ka zemljama sa kojima Telekom CG nema direktne linkove, s tim da se u cilju postizanja kvaliteta odvijanja polaznog saobraćaja dogovaraju više obračunske cijene, tzv. «premium rates». Postoje dvije međunarodne centrale koje rade i kao tranzitne.

4.2 Korisnička baza

Na dan 31.12.2003. godine 190.885 pretplatnika je bilo uključeno u saobraćaj. U ovaj broj su uračunati i ISDN pretplatnici (2.873). Stanje u odnosu na prethodnu godinu prikazano je u slijedećoj tabeli:

Pretplatnici	31.12. 2002.	31.12.2003	Index
Pravna lica	20,100	19,896	99.0
Fizička lica	169,125	168,116	99.4
ISDN-BA	574	2783	484.8
ISDN-PRA	66	90	136.4
Ukupno	189,865	190,885	100.5

Iako je ukupan broj pretplatnika povećan, došlo je do smanjivanja broja telefonskih (ptp) priključaka. Do smanjivanja je došlo u opštinama: Nikšić, Bijelo Polje, Berane i Cetinje. Razlozi za smanjivanje su demontaže jednog broja starih telefonskih centrala, zamjena analognih priključaka i kapaciteta, tako da pretplatnici nisu odmah mogli biti priključeni na nove. Razlozi su i što je jedan broj korisnika baznih ISDN uređaja prestao da koristi dosadašnje klasične telefonske linije. Takođe, jedan broj pretplatnika je isključen zbog neplaćanja.

Iznajmljene linije

Broj korisnika iznajmljenih linija je u stalnom porastu i na kraju 2003. godine Telekom CG je imao 131 iznajmljenu liniju i to:

- 1.) mjesnih vodova - 45;
- 2.) međumjesnih vodova - 82 od čega:
 - analognih sa kapacitetom manjim od 64 kb/s ima 22;
 - digitalnih sa kapacitetima:
 - a. digitalnih vodova kapaciteta 64 kb/s ima 16;
 - b. digitalnih vodova kapaciteta 128 kb/s ima 1;
 - c. digitalnih vodova kapaciteta 2x64 kb/s za potrebe udaljenog ISDN-BA ima 5;
 - d. digitalnih vodova kapaciteta 2 Mb/s ima 37;
 - e. digitalnih vodova kapaciteta 34 Mb/s ima 4;
- 3.) međunarodnih analognih vodova sa kapacitetom manjim od 64 kb/s ima 6 (prvi put se iznajmljuju međunarodni vodovi na relacijama Crna Gora - Hrvatska, Kosovo i Albanija).

5 RAZVOJ INFRASTRUKTURE I INVESTICIJE

5.1 Komutacioni sistemi i pristupne mreže

U toku 2003.g. izvršena je tehnološka zamjena centrala u TKC Podgorica na 11 lokacija, i to:


- centrale LC1/Lokal6 Podgorica i LC3/Lokal6 Podgorica su zamijenjene sa novim centralama koje su u sistemu AXE 10 aplikacije Lokal 7.2 (BYB 501 tehnologija),
- devet RSS-ova (Vektra, Čelebić, Malo Brdo, Zagorič 1, Zabjelo, Stari Aerodrom 2, Ibričevina, Rogami, Tuški Put) je zamijenjeno sa novom tehnologijom udaljenih pretplatničkih stepena AXE tehnologije – EAR (Engine Access Ramp).

Prethodne promjene u TKC Podgorica usiovele su poboljšanja kako za krajnjeg korisnika, tako i za Telekom CG (nove usluge i poboljšanja postojećih usluga, poboljšanja u funkcijama tarifiranja i statistike, poboljšanje i nove funkcije za IN, novi HW zauzima manji prostor, ima manju potrošnju i disipaciju, kompatibilan je sa postojećom opremom, nova aplikacija omogućava terminaciju STM-1, povezivanje sa V5.2 protokolom ...).

U 2003. godini izvršena je zamjena procesora, aplikacije, TSS, GSS na IC/TC1 Podgorica. Sa ovim korakom fiksna mreža na vrhu svoje strukture ima dvije moćne centrale u AXE tehnologiji aplikacije Transgate 5.2 koje su dovoljnog kapaciteta da opsluže sav ponuđeni saobraćaj.

Nakon navedenih zamjena u TKC Podgorica, ostala je na raspolaganju komutaciona oprema u AXE tehnologiji aplikacije Lokal 6. Ista je iskorištena za zamjenu zastarjele komutacije na lokaciji – Berane, na koju su povezani istureni pretplatnički stepeni u Andrijevici, kao i oni sa područja telekomunikacione mreže Rožaja. Dio opreme će se iskoristiti za planiranu zamjenu komutacionog sistema na lokaciji –Pljevlja, kao i supstitucija centrale u Herceg Novom.

Stepen digitalizacije je u stalnom porastu i na kraju godine dostiže 98,01%.



Trenutno je u funkciji oko 14.000 dvojničkih priključaka, što čini 7,3% ukupno uključenih, koji su uglavnom povezani na komutacione sisteme SI2000 (mali procenat je povezan na ARF, ARK i M10CN).

Zahvaljujući uvedenoj platformi AXE Lokal 7.2 u Podgorici, Baru i Utcinju, jedinstvenoj platformi (Lokal 6) u ostalim AXE jezgrima i jedinstvenoj platformi (V5 aplikacija) u SI jezgrima, fiksna mreža će biti 100% digitalizovana i modernizovana,

čime će svi kapaciteti zadovoljiti potrebe za velikim brzinama protoka koje zahtjevaju današnji telekomunikacioni servisi.

U 2003. godini posebna pažnja posvećena je izgradnji pristupnih mreža, tako da su dovedene na nivo da mogu pružiti savremene telekomunikacione servise krajnjem korisniku. Razvoj pristupnih mreža bazirao se na decentralizaciji komutacija i gradnji izdvojenih pretplatničkih stepena. Pristupne mreže se grade sa kablovima novijih generacija sa kablovskom kanalizacijom, dimenzionisanom da svakom značajnom subjektu na tom području može obezbijediti pristup po kablovima sa optičkim vlaknima. Završena je rekonstrukcija pristupnih mreža u Bijelom Polju i Kotoru i većim dijelom u Podgorici, Herceg Novom, Pijevljima, Budvi i Baru. Zahvaljujući modernizaciji komutacija i pristupnih mreža, ISDN priključci se realizuju u svim TK centrima.

Na istom principu nastaviće se na modernizaciji i izgradnji novih mreža za pristup. Sve ove investicione aktivnosti su praćene izradom feasibility studija koje pokazuju isplativost pojedinih investicionih zahvata.

U optičkoj »backbone« mreži realizovana je zaštita saobraćaja na dionicama Bar-Sutomore i Bijelo Polje-Siljepač Most. Takođe, započeta je realizovacija optičkog spojnog puta Herceg Novi-Sitnica, u cilju povezivanja sa Republikom Srpskom.

5.2 Informatičke tehnologije

U 2003. godini izvršeno je značajno unapređenje stepena informatizacije Kompanije, a u narednom periodu se očekuju dalja unapređenja, kao i uvođenje novih IP orijentisanih servisa koji bi bili ponuđeni kako poslovnim tako i rezidencijalnim korisnicima.

FIS - SAP

Projekat implementacije novog finansijskog informacionog sistema zasnovanog na softveru SAP počeo je 15. januara 2003. godine. Prelazak na novi finansijski informacioni sistem i gašenje starog izvršeno je 06. oktobra 2003. godine. Instalacija SAP-a u Telekomu CG je prva uspješna instalacija SAP-a na teritoriji Srbije i Crne Gore i najveća na ovom prostoru. Kao rezultat implementacije SAP projekta formiran je kadar osposobljen za održavanje i prilagođavanje SAP softvera poslovnim procesima kompanije, kao i za pružanje konsultantskih usluga kompanijama koje imaju instalisan SAP softver.

Projektom je implementirano 6 modula (finansije, nabavka, prodaja, kadrovski resursi, kontroling i informacioni sistemi), a dalje usavršavanje domaćeg kadra planirano je kroz implementaciju dva nova modula (praćenje investicija i održavanje) kao i kroz specijalističke kurseve.

Koristi od SAP softvera su višestruke: potpuna ažurnost podataka (planiranih i ostvarenih), tačniji i sadržajniji izvještaji i analize uz mogućnost «online» prijelaza od sažetih podataka do elementarne poslovne transakcije, bolje funkcionisanje internih kontrola, povećanje odgovornosti profitnih centara... Ove prednosti olakšavaju proces odlučivanja i upravljanja, što dalje utiče na povećanje profita odnosno vrijednosti Kompanije.

MIPNet

Implementacija nove multiservisne mreže MIPNet počela je 04. maja 2003. godine. Staging (konfigurisanje i testiranje opreme prije njenog puštanja u rad) je izvršen krajem godine. Nakon staging-a predviđeno je da instalacija opreme u pristupnim tačkama mreže bude završena do februara 2004. godine. Nakon instalacije opreme po pristupnim tačkama predviđen je početak njenog testiranja u periodu od 90

dana na nivou servisa koje će mreža pružati. Servisi koji će biti konfigurisani u MIPNet-u su usaglašeni.

Ovaj projekat je realizovan u saradnji sa vodećom svjetskom kompanijom u oblasti računarskih kompanija CISCO Systems i po tehnološkom nivou predstavlja «state-of-art» u oblasti Mreža Sljedeće Generacije u regionu jugoistočne Evrope. Potvrda visokog tehnološkog kvaliteta MIPnet mreže je i činjenica da je Telekom CG postao član CPN (Cisco Power Network) udruženja zajedno sa najvećim telekomima svijeta.

Realizacijom ove mreže Kompanija će dobiti savremenu platformu koja će omogućiti brz razvoj i uvođenje novih IP orjentisanih servisa, po prihvatljivoj cijeni za široku lepezu korisnika.

5.3 Kapitalna ulaganja (CAPEX)

Posljednjih godina Telekom CG je najviše ulagao u podizanje tehničke infrastrukture sistema (14 mil.€ u 2003. godini). Zahvaljujući ovim ulaganjima, Telekom CG je uspio da izgradi stabilnu tehničku bazu i obezbijedi povrat investicije kroz porast prihoda.

U 2003.godini ostvarena su sljedeća ulaganja:

	Capex u 2003. (€)
Pristupne mreže i spojni putevi	6,057,936
Komutacije	7,988,610
MIPnet	3,051,856
Građevinski objekti	2,839,621
SAP	992,126
UKUPNO:	20,930,219

Navedena ulaganja sadrže i ulaganja u opremu i objekte ugovorene u 2002. godini, čija je realizacija započela u 2003. godini, što se prije svega odnosi na tehničku infrastrukturu (komutaciona oprema i spojni putevi).

Izvršenje planiranih investicionih ulaganja u 2003. godini dato je u sljedećoj tabeli:

	Planirano	Ugovoreno
Pristupne mreže i spojni putevi	7,777,000	5,551,015
Komutacije	3,877,053	4,397,214
MIPnet	3,800,000	3,900,000
Građevinski objekti	2,037,000	2,839,621
SAP	825,000	992,126
Billing	1,250,000	
UKUPNO:	19,566,053	17,680,046

Realizacija projekata spojnih puteva nešto je manja u odnosu na planiranu zbog izrade pojedinačnih faasibility studija za svaki projekat, kao i zbog vremenskih prilika tokom izvođenja projekata.

5.4 Održavanje sistema

Funkcionisanje cjelokupnog sistema Kompanije, u dijelu pouzdanosti i kvaliteta rada, tokom 2003. godine je bilo na zavidnom nivou. Problemi koji su bili uočeni tokom 2002. godine, na koje je Telekom CG mogao uticati, eliminisani su ili je umanjen značajno njihov efekat.

Sistemi prenosa i komutacioni sistemi, koji predstavljaju osnovu rada čitavog sistema, raspolazu opremom koja je instalirana u posljednjih 5-6 godina, što omogućava lakše održavanje ovih sistema i mogućnost nabavke rezervnih djelova. Tokom 2003. godine u dijelu komutacionih sistema implementirana je nova oprema, što je rezultiralo još pouzdanijim radom cijelog sistema.

Održavanje komutacionih kapaciteta obavlja se kombinovano kroz podršku od strane Isporučioča opreme i održavanja u okviru Kompanije. Da bi se postigao nivo pouzdanosti neophodan za pružanje usluga visokog kvaliteta sklopljen je ugovor sa firmom Ericsson Nikola Tesla, o pružanju usluga podrške održavanja komutacione opreme tehnologije AXE, koja je zastupljena u kompaniji sa više od 80% ukupnih komutacionih kapaciteta. Ovaj ugovor podrazumijeva softversku podršku za ugovorom predviđene kapacitete, kao i podršku dijelu, koji se odnosi na hardware i eventualne opravke uz određene uslove.

Problemi koji prate održavanje sistema i u najvećoj mjeri predstavljaju uzroke otežanog rada i prekida u radu pojedinih segmenata u sistemu su:

- nestabilnost u funkcionisanju elektroenergetskog sistema Elektroprivrede Crne Gore i
- nestručno izvođenje građevinskih radova koji se izvode u blizini Infrastrukturnih objekata Kompanije.

Stručne službe Telekom CG su upozorenjima i molbama pokušale preduprijetiti nastajanje mogućih prekida, ali nije bilo dovoljno želje Izvođača radova, Investitora, opštinskih struktura, kao i republičkih struktura zaduženih za kontrolu u ovim oblastima za sprječavanje i prevazilaženje eventualnih problema.

Posljedica oštećenja telekomunikacione infrastrukture manifestovala se otežanim saobraćajem na pojedinim pravcima i u izuzetnim slučajevima potpunim prekidom, ali samo internet saobraćaja u trajanju od 4 sata, zbog postojanja alternativnih prenosnih sistema. Ovo oštećenje je nastalo na relaciji Bar-Budva.

Pojedinačne smetnje koje nastaju na pretplatničkim linijama dijelom su posljedica neovlašćenih građevinskih radova, radova na instalacijama u stambenim objektima prilikom uvođenja interfona i drugih sistema komunikacije u stambenim zgradama. Ovi razlozi dodatno komplikuju proces otklanjanja smetnji, a time se rokovi otklanjanja smetnji prolongiraju. Kako bi se skratili rokovi za otklanjanje smetnji i pružila kvalitetnija usluga pretplatnicima, u svim TK centrima je početkom aprila uveden dvosmjenski rad u službama koje komuniciraju sa strankama, u vremenskom intervalu od 07 do 21h.

Pristup da se usluge građanima pružaju u dvije smjene je odmah dao rezultate, a kao najbolji pokazatelj je značajno smanjenje vremena otklanjanja smetnji u 2003. godini. Vrijeme otklanjanja smetnje od trenutka prijavljivanja, koje je tokom 2002. godine, ukoliko je smetnja u podzemnim kablovima iznosilo 5,01 dana, a ukoliko nije 3,39 dana, a tokom 2003. godine ovaj interval je smanjen na 3,48 dana ukoliko je smetnja u podzemnim kablovima, a ukoliko nije smanjen je na 2,29 dana. Vrijeme otklanjanja smetnje od trenutka izdavanja naloga za podzemne smetnje u 2002. godini je bilo 3,46 dana, a ukoliko nijesu podzemne smetnje 1,91 dana, dok su ove cifre za 2003. godinu značajno povoljnije i iznose za podzemne smetnje 2,26 dana, a za one koje to nijesu 1,08 dana.

Očigledno je da je napredak u smanjenju vremenskog intervala kada naše usluge nijesu dostupne korisnicima postignut i da je time kvalitet usluga koje pruža Telekom CG podignut na viši nivo.

6 PRODAJA USLUGA

6.1 Ostvareni obim saobraćaja

Prethodnih godina telefonski saobraćaj je bio u stalnom porastu, dok je u odnosu na 2002. godinu zabilježio pad od 3.21%. Pad saobraćaja uslijedio je prije svega zbog uvećanja korišćenja mobilnih telefona, pada međunarodnog saobraćaja, kao i zbog pada životnog standarda stanovništva.

	Ostvareni impulsi prema vrsti pretplatnika		
	Impulsi	Struktura	Prosjek po pretplatniku
Pravna lica	1,689,743,828	27.4%	7,010
Fizička lica	4,485,390,763	72.6%	2,237
Ukupno	6,175,134,591	100%	2,749

Pravac polaznog saobraćaja	Ostvareni impulsi prema pravcu polaznog saobraćaja	
	Impulsi(hiljada)	Struktura
Fiksna CG i sve mreže u Srbiji	1,971,430	31.9%
Govorni automati	397,910	6.4%
Međunarodni impulsi	1,004,108	16.3%
Mobilna CG	2,801,687	45.4%
Ukupno	6,175,135	100%


Saobraćaj ka Srbiji je uvećan zbog povećanja cijene. Ka mobilnim telefonima saobraćaj je ostvario pad, zbog visoke cijene i rasta mobilne penetracije.

Dolazni međunarodni saobraćaj je smanjen zbog usmjeravanja ovog saobraćaja putem VoIP-a (prenosa govora putem interneta) velikim dijelom kroz Srbiju kao i povećanja korišćenja mobilnih telefona. U toku je zaključivanje interkonekcionog ugovora sa ProMonte-om. Takođe, sa Telekomom Srbije je u toku zaključivanje interkonekcionog ugovora, čime će se regulisati odnosi između dva operatera od datuma preuzimanja mjerenja i obračuna saobraćaja od Zajednice JPTT.

6.2 Ostali servisi

6.2.1 ISDN

Sa komercijalnom upotrebom ISDN – a se počelo u junu 2001. godine i do kraja maja Kompanija je prodala 734 ISDN baznih priključaka. U junu 2003. godine počela je ISDN kampanja, koja i dalje traje, u cilju popularizacije ovog visokokvalitetnog servisa. Kao rezultat kampanje u periodu jun-decembar prodana su 2044 ISDN BA paketa od kojih 1538 Start, 217 Business i 284 Lux paketa. Primjetno je da je u vrijeme oglašavanja bio uočljiv rast zahtjeva za ovom uslugom.



ISDN paketi se prodaju na odloženo plaćenje, u deset mjesečnih rata, koje se naplaćuju zajedno sa telefonskim računima.

6.2.2 *Govorni automati (Voice machines)*

U 2003. godini je bilo nekoliko provajdera raznih servisa putem govornih automata, koje su sa Telekomom CG sklopile ugovore o raspodjeli prihoda. Kod korišćenja govornih automata uočen je problem naplate pa je u cilju ravnomjernijeg snošenja rizika naplate ovih prihoda, korigovana dinamika raspodjele prihoda sa provajderima ovih usluga, tako da se slijedi procenat naplate koji Telekom CG ostvaruje prema klijentima. Takođe je korisnicima omogućeno plaćanje u ratama.

Putem govornih automata koji su u vlasništvu Kompanije pružaju se usluge Informativnog, zabavnog i edukativnog karaktera (oglas, sportski rezultati, vremenska prognoza, nagradne igre, muzika, kulinarski recepti, pedijatrijski savjeti, akcija „droga nikad“, informacije o bolestima zavisnosti i zaraznim bolestima...)

Većinu impulsa ostvarenih ka govornim automatima (80%) čine impulsi ka govornim automatima koda 045. Međutim, zaštita korisnika od prekomjernih računa za 045 nije moguća jer Agencija za telekomunikacije nije dozvolila praćenje i unificiranje poziva.

6.2.3 *Dodatne usluge (Value added services)*

Preusmjeravanje poziva, konferencijska veza, poziv na čekanju, poziv bez biranja, identifikacija dolaznih poziva, odbijanje poziva, kao i "paket plus" (4 integrisane usluge), su dodatne usluge sa čijim pružanjem se počelo u februaru 2002.godine. Za dodatne usluge nije bilo posebnog interesovanja, iako su prihodi od ovih usluga ostvarili rast od 38% u odnosu na 2002. godinu. Ove usluge nisu bile posebno obrađene kroz bilo koju marketinšku akciju kako bi se ovim pretplatnicima omogućio kvalitetniji servis.

Dodatne usluge u ISDN-BA tehnologiji se koriste besplatno kroz dodjelu paketa ISDN aparata i usluga, osim nekoliko kao što je dodjela dodatnih MSN brojeva kod START paketa koja još nije zaživjela u praksi. Pravna lica koji su korisnici ISDN-PRA telefonskih priključaka za potrebe telefonskih komunikacija skoro obavezno potražuju uslugu direktnog biranja - DDI uslugu.

6.2.4 *Iznajmljeni kapaciteti*

Telekom CG iznajmljuje svoju infrastrukturu zainteresovanim korisnicima u zemlji (GSM operatori, vojska, MUP) kao i Telekom operaterima u okruženju. Zakupom

analognih i digitalnih vodova omogućava se nesmetan prenos podataka važnih za svakodnevno poslovanje.

Usvajanje novog cjenovnika imalo je za cilj da riješi problem odnosa kvaliteta i kvantiteta servisa sa tarifnom politikom Telekom CG. Prilikom formiranja cijena ovih usluga uzeta je u obzir i buduća komercijalizacija ovog servisa kroz mreže za prenos podataka MIPnet.

6.3 Analiza usluga

Iako Kompanija pruža širok dijapazon servisa, sam telefonski saobraćaj čini najveći dio prihoda. Međutim, ostali servisi su značajni za jačanje odnosa sa korisnicima i kao dodatni prihod koji će rasti u budućnosti. Prihode od fiksne telefonije treba zadržati na postojećem nivou, jer se već uočava problem pada interkonekcionih prihoda i međunarodnog saobraćaja. To je moguće jedino kroz uvećanje prihoda od prenosa podataka, što je trend i u svijetu. U tom cilju, napravljena je strategija proširenja servisa.

MIPnet je servis za pružanje prenosa podataka, govora, slike putem optičke infrastrukture. Prvenstveno je namijenjen pravnim licima, a njegova komercijalna primjena se očekuje u maju 2004. godine. Paralelno se radi marketing plan, kojim se definišu sve akcije potrebne za komercijalizaciju ove mreže.

Uvećanje internet penetracije u Crnoj Gori i uspostavljanje linkova prema Kosovu i Albaniji otvorili su mogućnost da Telekom CG koristeći postojeće tehničke mogućnosti ponudi **pristup globalnom internetu**, kako domaćim internet provajderima tako i zainteresovanim firmama u okruženju.

ADSL je servis koji je u testnoj fazi u Crnoj Gori. U toku je izrada projekta uvođenja i realizacija je planirana za 2004. godinu. Ponuda ovog servisa znatno će uvećati potrebu za kapacitete ka globalnom internetu.

6.4 Promocija

Stalnim oglašavanjem, pojavljivanjem na važnim skupovima, sajmovima, Infofestu i TV emisijama nastoji se zadržati pažnja javnosti pri uvođenju novih ili poboljšanju postojećih usluga, povećanju tehničkih kapaciteta i kreaciji branda kompanije. Troškovi reklame i propagande u 2003. godini su iznosili 1,114,137€ i u ukupnim prihodima učestvuju sa 1.84%, što je ispod prosjeka u regionu (oko 3%) i manje u odnosu na planirane rashode za ove namjene.

Tokom 2003. godine organizovane su osmišljene reklamne kampanje za ISDN koja je rezultirala porastom prodaje iznad plana. Takođe, kroz korporativnu kampanju, i slogan «Dobar glas» težilo se prepoznatljivom jačanju imidža i našeg branda.

6.5 Kanali distribucije

Uvođenjem novog finansijskog informacionog sistema, pored tzv. centralne službe prodaje koja bi trebala da objedini i usluži sve prodajne servise koje nudi Telekom CG za pravna lica, pristupilo se formiranju 9 regionalnih TK centara i obučavanju službenika, koji se bave direktno procesima prodaje u svojim regionalnim grupama koje su svrstane pod istim prefiksom mrežne grupe.

Sa početkom ISDN kampanje, osmišljeni su novi kanali distribucije. Kupovinu ISDN-a moguće je izvršiti elektronskim putem, odnosno putem web-sajta kompanije (www.telekomcg.com) i telefonskim putem.

Radl se na usavršavanju call centra, čime će korisnici dobiti i mogućnost kupovine ostalih usluga telefonskim putem. Za sada je nekoliko zaposlenih u Centru govornih usluga prošlo treninge kako bi korisnici sa teritorije čitave Crne Gore biranjem unificiranih brojeva za ovo područje mogli da osim dobijanja informacija, izvrše i kupovinu svih usluga putem telefona.

6.6 Briga o korisnicima (Customer care)



Telekom CG je tokom 2003. godine internom reorganizacijom posebnu pažnju posvetio kvalitetnijem odnosu sa korisnicima naših usluga. Uveden je besplatni servisni telefon u Call Centru, preko kojeg je moguće dobiti sve informacije vezane za kvalitet, načine korišćenja i plaćanja usluga Telekoma. Predstojećom reorganizacijom predviđeno je formiranje posebne službe za brigu o korisnicima, čime bi se doprinijelo poboljšanju imidža naše kompanije i proklamovanoj orijentaciji ka klijentu.

7 KADROVSKI RESURSI

Na dan 31.12.2003. godine Telekom CG ima 1.173 zaposlenih. Nakon izdvajanja Radio difuznog centra iz sastava Kompanije u poseban pravni subjekat, broj zaposlenih je smanjen za 97. Primjenom odluke Odbora direktora o racionalizaciji broja izvršilaca na načelima dobrovoljnosti i sporazumijevanja, uz isplatu 24 prosječne mjesečne zarade, u 2003. godini broj zaposlenih je smanjen za 60. Ukupan broj zaposlenih, u odnosu na kraj 2002. godine, smanjen je za 175.

Struktura zaposlenih prema djelatnostima i kvalifikacijama i godinama bila je slijedeća:

Stepen stručne sprema	TK centri	Magistralni TK centar	Centar gov. usluga	Posl.kabineti i za. sektori	Ukupno	%
VSS	111	18	5	128	262	22.3
vSS	86	19	9	7	121	10.3
VKV	119	23	4	2	148	12.6
SSS	322	24	58	42	446	38.0
KV	130	5	1	1	137	11.7
NSS	46	0	1	1	48	4.1
NKV	9	2	0	0	11	0.9
Ukupno	823	91	78	181	1173	100
%	70.2	7.8	6.6	15.4	100	



Kvalifikaciona struktura zaposlenih ne korespondira sa potrebom primjene novih tehnologija i preorijentacijom na dodatne servise.

Struktura zaposlenih prema godinama radnog staža je slijedeća:

Godine radnog staža	Broj radnika	%
do 10 god.	273	23.3
od 10 do 20god.	338	28.8
od 20 do 30god	416	35.5
preko 30 god	146	12.4
Ukupno	1173	100

7.1 Obuka

U skladu sa razvojnim planovima, Telekomu CG su potrebni visoko stručno osposobljeni zaposleni, spremni da prate standarde u dinamičnom razvoju telekomunikacija. Oni moraju odgovoriti sve većim zahtjevima korisnika usluga u novim uslovima privređivanja. U tom cilju, Telekom CG je, u toku 2003. godine, nastojao da zaposlenima obezbijedi mogućnosti za sticanje novih, dodatnih znanja, potrebnih za kvalitetno nadmetanje koje nameće tržište telekomunikacija.

Zbog toga su, u 2003. godini, izdvojena značajna sredstva na ime tehničke podrške i edukacije stručnih kadrova od strane isporučioaca opreme. Tako su, na osnovu ugovora sa Ericsson-om održani razni seminari.

U cilju pripreme kompanije za buduću privatizaciju zaposleni su pohađali kurseve engleskog jezika, što je nastavljeno i u 2004. godini.

U toku 2003. godine, kao sastavni dio implementacije finansijskog informacionog sistema (FIS – SAP software) uspješno je obavljena edukacija zaposlenih. Vršena je intenzivna edukacija i razvoj Sektora prodaje u cilju efikasnije prodaje novih usluga i približavanja novim korisnicima.

Telekom CG je u 2003. godini odobrio 6 stipendija za 4 studenta završne godine ETF-a i 2 studenta završne godine PMF-a. Takođe je pružana pomoć postdiplomcima.

7.2 Stambena politika

Tokom 2003. godine okončane su aktivnosti na izradi i usvajanju Programa rješavanja stambenih potreba zaposlenih za narednih 5 godina i usvojen je Plan rješavanja za 2003. godinu, radi njegove operacionalizacije. Takođe je donet Pravilnik o rješavanju stambenih potreba zaposlenih.

Od avgusta 2003. godine, otpočeo je proces rješavanja stambenih potreba zaposlenih, koji će biti inteziviran tokom narednih godina.

8 OSTALI PROJEKTI I AKTIVNOSTI

8.1 Odnosi sa regulatornim tijelima

U Crnoj Gori je u toku tranzicioni proces koji se u velikom dijelu odnosi i na izmjenu zakonskih i podzakonskih propisa koji regulišu telekomunikacionu oblast. Telekom CG aktivno učestvuje u kreiranju novog Zakona o telekomunikacijama, koji će biti sastavljen u skladu sa najnovijim primjenjivim Direktivama EU, trudeći se da maksimalno zaštiti Interese kompanije.

U 2003. godini Agencija za telekomunikacije i Agencija za radiodifuziju su izradile niz podzakonskih akata iz oblasti telekomunikacija. Izmjena zakonskih propisa koji se odnose na poslovanje Telekom-a CG nužno proizvodi izmjene i u opštim aktima kompanije, kao što su oni koji se odnose na: radne odnose, interkonekzione ponude, Pravilnik o zaštiti korisnika i ostala akta koja regulišu odnose između kompanije i drugih operatera.

8.2 Upravljanje sistemom kvaliteta (QMS)

Poslovanje u uslovima konkurencije zahtjeva uvođenje sistema menadžmenta kvalitetom, kao upravljačke filozofije u poslovanju Kompanije. Projekcija QMS-a u Telekomu CG je predviđena da se odvija projektnim zadatkom "Plan i program za uvođenje, unapređenje i održavanje sistema menadžmenta kvalitetom (QMS-a)", usvojenim januara 2003 godine, na sjednici Odbora za kvalitet, ali je početak ovog zadatka odložen za 2004. godinu zbog implementacije FIS-a.

U februaru 2003. godine je na osnovu pomenutog zadatka usvojena Organizacija funkcionisanja QMS-a, Poslovnik o radu Odbora za kvalitet i Program rada Odbora za kvalitet.

Izvršen je opšti snimak stanja kompanije metodom pregledanih dijagrama, kao i ocjena postojećeg stanja u odnosu na zahtjevani standard, čime je stvorena podloga za projektovanje sistemskih procedura predviđenih standardom.

Implementacijom FIS-a nametnuta se potreba da se modul za QM SAP-ovog softvera ukomponuje u poslovanje Telekoma CG. Služba za kvalitet je u periodu implementacije FIS-a spremala podlogu za projektovanje dokumentovanih procedura - poslovnih procesa obuhvaćenih FIS-om. Posebno je dat značaj procesima okrenutim korisnicima u TK centru Podgorica za koje su i projektovane dokumentovane procedure. Bazu za projektovanje ovih procedura stvorili su učesnici poslovnog procesa "Odnosi sa korisnicima".

Na osnovu projektovanih dokumentovanih procedura napravljen je model za koncipiranje procedura za ostale poslovne procese, čime će se uskladiti poslovanje kompanije sa standardima ISO 9001:2000.

9 FINANSIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA

U 2003. godini ostvareni su sljedeći rezultati poslovanja¹:

Pozicije	2003.god.	2002.god.	Indeks
Prihod	72.062.291	75.345.679	95,6
Poslovni rashodi	-17.997.815	-22.221.995	81,0
Troškovi zaposlenih	-15.926.385	-14.723.578	108,2
Amortizacija	-6.237.721	-19.085.443	32,7
Ostali poslovni rashodi	-15.349.503	-15.120.952	101,5
Profit od poslovnih aktivnosti	16.550.867	4.193.711	394,7
Neto finansijski prihodi/rashodi	1.562.718	2.572.372	60,8
Neto profit prije oporezivanja	18.113.585	6.766.083	267,7
Porez na dobitak	-110.122	-2.607.226	4,2
Neto profit od poslovnih aktivnosti	18.003.463	4.158.857	432,9

U 2003. godini Telekom CG je ostvario za oko 4.2% manje ukupne prihode u odnosu na prethodnu godinu. Međutim, eliminisanjem efekta izmjene računovodstvene politike tj. ako prihode u 2002. godini umanjimo za prihode od međunarodnog saobraćaja koji se odnose na ranije periode i prihode od negeografskih kodova, ukupni prihodi su ostvarili rast od oko 4.3%.

Na ostvareni rezultat bitno su uticali rashodi amortizacije, smanjeni na osnovu procjene osnovnih sredstava. Međutim, ako se izuzme efekat uticaja amortizacije Telekom CG je ostvario za oko 24% veći neto profit u odnosu na 2002. godinu.

Na osnovu ostvarenih rezultata izvedeni su osnovni pokazatelji kako slijedi:

Pozicije	2003.god.	2002.god.	Indeks
Poslovni prihodi	72.062.291	75.345.679	95,6
EBIT (poslovna dobit)	16.550.867	4.193.711	394,7
Neto dobit	18.003.463	4.158.857	432,9
EBITDA ²	22.788.588	23.279.154	97,9
EBITDA % (reproduktivna sposobnost)	31,62%	30,90%	102,4
EBIT % (stopa prodaje)	22,97%	5,57%	412,6
ROA (povraćaj angažovanog kapitala)	11,35%	1,88%	603,1
ROE (povraćaj akcijskog kapitala)	13,6%	2,0%	662,5
Poslovna ekonomičnost (posl.prihod/posl.rashodi)	129,8%	105,9%	122,6
Ukupna ekonomičnost (uk.prihod/uk.rashodi)	131,8%	109,5%	120,4
Current ratio(krat.potr./krat.obaveze)	1,47	1,31	112,8
Racio neto obrtnih sredstava(obr.sred./krat.obaveze)	1,61	1,53	105,0
Neto dobit po zaposlenom	14.288	3.144	454,5
Produktivnost (broj linija po zaposlenom)	162	143	113,3

¹ Detaljna analiza finansijskih pokazatelja data je u revizorskom izvještaju Deloitte & Touche.

² Pokazatelj EBITDA sadrži poslovnu dobit (EBIT) uvećanu za amortizaciju, a EBITDA stopa pokazuje procentualni odnos EBITDA i poslovnih prihoda. Ovo su standardni pokazatelji profitabilnosti biznisa, naročito za kompanije u telekomunikacijama.

Iskorišćenost instalisanih otp priključaka

TK CENTAR	Instalisani TF priključci	Uključeni TF priključci	Stepen iskorišćenosti
Podgorica	66,532	52,598	79.06%
Nikšić	24,186	18,491	76.45%
Pijevlja	11,242	8,717	77.54%
B.Polje	12,638	9,713	76.86%
Berane	9,819	8,311	84.64%
Cetinje	6,536	5,339	81.69%
Bar	21,579	14,928	69.18%
Budva	14,473	11,609	80.21%
Kotor	11,432	9,227	80.71%
H.Novi	21,201	15,153	71.47%
Tivat	8,585	6,233	72.60%
Ulcinj	9,856	7,971	80.87%
Danilovgrad	6,171	4,452	72.14%
Kolašin	2,484	1,849	74.44%
Šavnik	768	437	56.90%
Plužine	773	660	86.42%
Žabljak	1,408	1,107	78.62%
Mojkovac	2,779	2,143	77.11%
Rožaje	5,655	4,400	77.81%
Plav	4,224	3,404	80.59%
Andrijevica	1,792	1,262	70.42%
Ukupno	244,133	188,012	77.01%

Instalirani i f priključci na dan 31.12.2003.

TK centar	Digitalni	Analogni	Ruralni	Ukupno	PRA ISDN	BA ISDN	Stepen digitalizacije (sa ISDN)
Podgorica	65,772	116	644	66,532	203	2,905	99.08%
Nikšić	23,648	211	327	24,186	4	448	98.67%
Pijevlja	10,774	102	433	11,309	0	128	96.21%
B.Polje	12,416	0	222	12,638	8	256	98.28%
Berane	9,790	0	29	9,819	32	64	99.71%
Cetinje	6,408	5	123	6,536	1	96	98.15%
Bar	21,248	13	318	21,579	10	512	98.56%
Budva	14,336	0	137	14,473	8	480	99.08%
Kotor	11,008	422	2	11,432	3	832	99.98%
H.Novi	18,834	2,359	8	21,201	4	768	99.96%
Tivat	8,109	476	0	8,585	1	240	100%
Ucinj	9,856	0	0	9,856	4	256	100%
Danilovgrad	5,988	0	183	6,171	0	80	97.07%
Kolašin	2,304	31	149	2,484	0	96	94.22%
Šavnik	768	0	0	768	0	32	100%
Plužine	768	0	5	773	0	128	99.45%
Žabljak	1,408	0	0	1,408	0	64	100%
Mojkovac	2,560	0	219	2,779	0	64	92.30%
Rožaje	5,504	0	151	5,655	0	64	97.36%
Plav	4,224	0	0	4,224	0	96	100%
Andrijevica	1,792	0	0	1,792	0	32	100%
Ukupno	237,515	3,735	2,950	244,200	278	7,641	98.52%

Uključeni tf priključci na dan 31.12.2003.

TK centar	Digitalni	Analogni	Ruralni	Ukupno	PRA ISDN	BA ISDN	Stepen digitalizacije(sa ISDN)
Podgorica	51,838	116	644	52,598	72	1,090	99.78%
Nikšić	17,953	211	327	18,491	2	127	98.87%
Pļjevlja	8,182	102	433	8,717	0	0	98.83%
B. Polje	9,491	0	222	9,713	0	70	100%
Berane	8,282	0	29	8,311	0	63	100%
Cetinje	5,211	5	123	5,339	1	95	99.91%
Bar	14,597	13	318	14,928	2	178	99.91%
Budva	11,472	0	137	11,609	4	188	100%
Kotor	8,803	422	2	9,227	3	343	95.59%
H. Novi	12,786	2,359	8	15,153	4	191	84.63%
Tivat	5,757	476	0	6,233	1	117	92.51%
Ućinj	7,971	0	0	7,971	1	92	100%
Danilovgrad	4,269	0	183	4,452	0	40	100%
Kolašin	1,669	31	149	1,849	0	61	98.38%
Šavnik	437	0	0	437	0	4	100%
Plužine	663	0	5	668	0	2	100%
Žabljak	1,107	0	0	1,107	0	19	100%
Mojkovac	1,924	0	219	2,143	0	16	100%
Rožaje	4,249	0	151	4,400	0	36	100%
Plav	3,404	0	0	3,404	0	40	100%
Andrijevica	1,262	0	0	1,262	0	11	100%
Ukupno	181,327	3,735	2,950	188,012	90	2,783	98.84%

Matični broj 02289347 Šifra djelatnosti 064.200
 NAZIV PRIVREDNOG DRUŠTVA telekom i tope
 SJEDIŠTE PRIVREDNOG DRUŠTVA Trgoprije

BILANS USPJEHA-BU(PD)
 u periodu od 01. I do 31. XII 200 2 god.

Red.br.	Pozicija	Napomena *	Tekuća godina	Prethodna godina
1	Prihod	M, 1	4.802.444	60.059.447
2	Ostali poslovni dobitci		543.205	4.732.534
3	Izvršen i kapitalizovan rad od strane preduzeća za sopstvene svrhe			
4	Promjene na zalihama gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje			
5	Utrošene sirovine u toku perioda (Za trgovačka preduzeća - kupljena roba i potrošni mat. u toku per.) <i>procaobna pacijoni</i>	2	(28.054.944)	(21.844.549)
6	Troškovi zaposlenih	2, 3	(16.622.045)	(11.454.381)
7	Amortizacija		(19.085.443)	(17.996.112)
8	Ostali poslovni rashodi	4	(7.319.537)	(7.196.912)
	Profit od poslovnih aktivnosti		4.193.711	6.270.057
9	Neto finansijski trošak	5	2.542.372	(2.319.014)
10	Dobitak od pridruženih preduzeća			
11	Porez na dobitak		(2.607.226)	(230.843)
	Profit poslije oporezivanja		4.158.857	3.720.200
12	Manjinski interesi			
	Neto profit od poslovnih aktivnosti		4.158.857	3.720.200
13	Vanredne stavke			
	Neto profit/gubitak za obračunski period		4.158.857	3.720.200

Obrazac propisan na osnovu člana 17 i 18 Zakona o računovodstvu i reviziji (Sl.list RCG br.6/02) i članom 22 IV Direktive EU (br.78/660/EEC)

*Napomenama uz finansijske iskaze daje se opis primijenjenih računovodstvenih politika i analitičko pojašnjavanje materijalno značajnih bilansnih pozicija

U Trgoprije
 dana 31. XII 2002g.

Lice odgovorno
 za sastavljanje bilansa
V. Ostrović



Rukovodilac privrednog društva
[Signature]

Pečat CRPS-Privredni sud

Kontrolu izvršili
1. _____
2. _____

Pečat DJP- Podgorica



Matični broj 10.212.893.771 Šifra djelatnosti 1016421001
 NAZIV PRIVREDNOG DRUŠTVA TELEKOM CENE GORE ad
 SJEDIŠTE PRIVREDNOG DRUŠTVA Podgorica

BILANS STANJA - BS(PD)

NA DAN 31.12 2002 GOD.

Red.br.	Pozicija	Napomena *	Tekuća godina	Prethodna godina
AKTIVA				
	Stalna imovina		138.459.131	197.775.613
1	Neuplaćeni upisani kapital			
2	Nematerijalna imovina	E, 6	6.031.608	4.010.369
3	Materijalna imovina	D, 7	169.226.545	174.798.887
4	Dugoročni finansijski plasmani	R, 8	20.700.978	18.966.357
5	Ostali dugoročna potraživanja	9	2.500.000	
6	Odloženi porezi			
	Obrtna imovina		22.458.315	23.673.711
7	Zalihe	G	1.491.380	640.347
8	Potraživanja od kupaca	H, 10	17.227.708	9.357.724
9	Sopstvene akcije			
10	Kratkoročni plasmani	F, 11	1.893.831	5.252.575
11	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	I	1.251.357	4.109.705
12	Unaprijed plaćeni troškovi		303.624	4.313.360
13	Obračunati a nenaplaćeni prihodi		240.415	
14	Ostala obrtna imovina			
	Ukupna aktiva		220.917.446	221.449.324
PASIVA				
	Kapital i rezerve	A, 12	203.062.370	209.819.490
15	Upisani kapital		202.838.931	205.870.063
16	Emisiona premija			
17	Revalorizaciona rezerva			
18	Ostale rezerve		2.060.505	426.774
19	Neraspoređeni dobitak/gubitak		(1.836.566)	3.522.653
	Dugoročne obaveze		3.205.392	5.259.776
20	Dugoročne obaveze	13	598.166	5.259.776
21	Odloženi porezi	J	2.607.226	
22	Odloženi prihodi			
23	Ostale dugoročne obaveze			
	Kratkoročne obaveze		14.649.684	6.370.058
24	Kratkoročne obaveze iz poslovanja	M	10.481.475	4.585.495

25 Kratkočne finansijske obaveze	13	2.945.216	10.226
26 Obaveze za poreze	15	1.249.993	1.763.522
27 Obračunate obaveze			10.815
Ukupna pasiva		220.917.446	221.449.324

Obrazac propisan na osnovu člana 17 i 18 Zakona o računovodstvu i reviziji (Sl.list RCG br.6/02) i članom 22 IV Direktive EU (br.78/660/EEC)

*Napomenama uz finansijske iskaze daje se opis primijenjenih računovodstvenih politika i analitičko pojašnjenje materijalno značajnih bilansnih pozicija

U Podgorici
dana 31.10 2003g.

Lice odgovorno
za sastavljanje bilansa
V. Boskovic



Rukovodilac privrednog društva

[Handwritten signature]

Pečat CRPS-Privredni sud

Kontrolu izvršili
1. _____
2. _____

Pečat DJP- Podgorica



Matični broj 02289377 Sifra djelatnosti 0164200
 NAZIV PRIVREDNOG DRUŠTVA Telekom Crne Gore A.D.
 SJEDIŠTE PRIVREDNOG DRUŠTVA Podgorica

Bilans novčanih tokova-BNT(PD)

u periodu od 01.01. do 31.12. 2002 god.

Pozicija	Napomena*	Tekuća godina	Prethodna godina
Gotovinski tokov iz operativnih aktivnosti			
Gotovinska primanja od kupaca		22.222.860	22.352.028
Gotovinske isplate dobavljačima i zaposlenima		(50.426.379)	(46.183.828)
Gotovina generisana iz poslovnih aktivnosti		21.496.484	16.168.200
Odlivi gotovine na ime plaćene kamate		(38.449)	(39.787)
Odlivi gotovine na ime plaćenog poreza na dobit		(374.948)	(70.348)
Gotovinski tok prije vanredne pozicije		21.323.084	16.057.435
Odlivi gotovine na ime vanrednih troškova (minus porez)		-	-
Neto gotovina iz operativnih aktivnosti		21.323.084	16.057.435
Gotovinski tokovi iz aktivnosti investiranja			
Prilivi od prodaje postrojenja i opreme			
Prilivi od prodaje investicija <u>povraćaja kredita</u>		2.257.040	8479.152
Prilivi od primljene kamate		150.104	59.570
Prilivi od primljenih dividendi		2.244.423	52.558
Odliv po osnovu kupovine imovine, postrojenja i opreme		(2.043.098)	(5.536.548)
Odliv po osnovu <u>vanrednih transakcija</u>		-	(1.412.472)
Odlivi po osnovu ostalih investiranja <u>(nematerij. ulaganja)</u>		(2.912.487)	(3.835.290)
Troškovi razvoja <u>Odlivi po osnovu datih kredita</u>		(599.950)	(2.381.025)
Neto gotovina iz aktivnosti investiranja		(19.303.948)	(14.574.315)
Gotovinski tokovi iz aktivnosti finansiranja			
Priliv od <u>povećanja</u> emitovanja akcijskog kapitala		-	2.000.427
Prilivi od <u>dugoročnog</u> uzajmljivanja <u>vanrednih transakcija</u>			202.205
Odlivi na ime ponovne kupovine sopstvenih akcija			
Odliv po osnovu povraćaja pozajmljenih sredstava		(1.648.613)	(3.007.454)
Odliv po osnovu obaveza za finansijski lizing			
Odlivi po osnovu troškova transakcija			
Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi		(3.228.871)	(1.035.425)
Neto gotovina od aktivnosti finansiranja		(4.877.484)	(1.840.247)
Neto povećanje gotovine i gotovinskih ekvivalenata		2.258.348	(357.067)
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na početku perioda		(4.109.705)	(4.466.772)
Efekt kursnih razlika na kraju perioda			
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na kraju perioda		1.251.357	(4.109.705)

Obrazac propisan na osnovu člana 17 i 18 Zakona o računovodstvu i reviziji (Sl. list RCG br. 6/02) i MRS 7

*Napomenama uz finansijske iskaze daje se opis primijenjenih računovodstvenih politika i analitičko pojašnjavaње materijalno značajnih bilansnih pozicija

u Podgorici
dana 3.03. 2002 g.

Lice odgovorno
za sastavljanje bilansa
BOŠKOVIĆ



voditelj privrednog društva

Pečat CRPS-Privrdni sud

--

Kontrolu izvršili

1. _____
2. _____

Pečat DJP- Podgorica

--



	Neto dobiti i gubici nepriz. u bil.uspjeha						
	Dividende					(3.520.265)	(3.520.265)
	Neto dobitak za period					4.158.257	4.158.257
	Emisija akcijs. kapitala				338.304	(338.304)	-
	Saldo 31.decembar 2002	200.234.434			2060.505	(1.236.566)	203.022.370

Raspodjela te u deo profita u zakonske rezerve

Obrazac urađen u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji (Zakon RCG br.6/02) i MRS-1 parag. 86

u Podgorici
dana 31. III 2002. g.

Lice odgovorno
Za sastavljanje bilansa
MBDSKOVIĆ



Rukovodilac privrednog društva,
[Signature]

Pečat CRPS-Privredni sud

Kontrolu izvršili

1. _____

2. _____

Pečat DJP - Podgorica





IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU

U 2002. GODINI

Podgorica, april 2003. godine

SADRŽAJ

1. U V O D	3
2. ORGANIZACIONA STRUKTURA	3
3. KADROVSKA STRUKTURA.....	4
4. KAPACITETI.....	5
4.1. Telekomunikacioni saobraćaj.....	5
4.1.1. Tehničke karakteristike sistema.....	6
4.2. RTV distribucijski centar	6
5. OSTVARENJE OBIMA TELEKOMUNIKACIONIH USLUGA.....	6
5.1. ISDN.....	7
5.2. Govorni automati (Voice machines).....	7
5.3. Dodatne usluge	7
5.4. Iznajmljeni kapaciteti	7
5.5. JUPAK – Javna mreža za prenos podataka	7
6. PROMOCIJA	8
7. REZULTATI POSLOVANJA	8
8. INVESTICIONE AKTIVNOSTI U 2002.GODINI	8
9. SISTEM KVALITETA.....	9
10. ODNOSI SA KOMPANIJAMA ČIJI JE OSNIVAČ TELEKOM CRNE GORE.....	9
11. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA.....	9

1. U V O D

Izveštaj o poslovanju ima za cilj da u najkraćim crtama informiše relevantne subjekte u Kompaniji i izvan nje o ostvarenim rezultatima poslovanja u 2002. godini i ambijentu u kome su ovi rezultati ostvareni.

Osnovni pravci poslovne aktivnosti Kompanije usmjereni su na ostvarenje sledećih ciljeva: zadržavanje vodeće pozicije na tržištu telekomunikacija Crne Gore, podržavanje projekta ulaska privrede i pojedinaca u informatičko društvo i uvećavanje profitabilnosti poslovanja uvođenjem novih servisa i povećanjem produktivnosti na zadovoljstvo svojih klijenata, akcionara i zaposlenih, prateći tehničko-tehnološke trendove i pružajući pouzdan servis.

Telekom Crne Gore a.d. registrovan je kod Privrednog suda u Podgorici dana 06.11.2002.godine, saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima nakon što je Skupština Telekom Crne Gore a.d. na sjednici održanoj dana 19.07. 2002. god., donijela novi Statut Kompanije.

Vlasnička struktura Telekom-a CG je sledeća:

Akcionar	% Vlasništva
Vlada RCG	51,3%
Fizička lica	29,4%
HLT Fond	6,3%
Eurofond	3,8%
Allasmont	2,9%
Trend	2,7%
Moneta	2,1%
MIG	1,5%
	100,0%

Prestanak ekskluziviteta na pružanje servisa javne telefonije nastalog na osnovu odluke Ustavnog suda RCG o ukidanju monopola nameće krupne promjene u poslovanju Kompanije. Poslovni napor se koncentrišu na transformaciju iz tehničko-tehnološki orijentisanog društvenog preduzeća ka tržišno orijentisanom provajderu servisa, odnosno približavanju potrošačima.

Konkurencija je već počela da utiče na profit Kompanije i prije pune liberalizacije, usmeravajući međjugradski i međunarodni saobraćaj internet protokolom. Telekom CG već osjeća pritisak konkurencije i kroz efekat supstitucije, gdje mobilna telefonija predstavlja najočitiju prijetnju.

Jasno je da Telekom CG mora da unapređuje usluge kako po kvalitetu, tako i po raznovrsnosti i gradi novi odnos sa klijentom. Tako se u 2002. godini počelo sa pružanjem dodatnih usluga i nastavilo sa prodajom ISDN servisa.

2. ORGANIZACIONA STRUKTURA


Telekom Crne Gore (Telekom CG) je vodeći operator u oblasti telekomunikacija na području Republike Crne Gore. Djelatnost Kompanije obuhvata eksploataciju, održavanja i servisiranje telekomunikacionog sistema na području Republike, obezbjeđivanje telekomunikacionih usluga, usluga prerosa i emitovanja radio-televizijskih programa, izdavanja i umnožavanja snimljenih zvučnih i video zapisa i usluga obezbjeđivanja internet servisa.

Kompanija je organizovana u 21 poslovnu jedinicu, u skladu sa organizacijom jedinica lokalne samouprave i tri specijalizovane poslovne jedinice: Magistralni TK centar, Centar govornih usluga i RTV distribicioni centar. Zajedničke poslovne funkcije organizovane u odgovarajuće sektore, obavljaju poslove tekuće i razvojne telekomunikacione tehnologije, informatike, ekonomsko-finansijske,

marketinške, pravne, kadrovske i opšte, te druge poslove utvrdjene odgovarajućim aktima Kompanije. U skladu sa usvajenim Zakonom o radio-difuziji predviđeno je da se tokom 2003. godine izvrši izdvajanje Radio-difuznog centra iz sastava Telekoma CG.

3. KADROVSKA STRUKTURA

Na dan 31.12.2002.godine u Telekomu CG zaposleno je 1.348 radnika. Struktura zaposlenih prema djelatnostima i kvalifikacijama bila je sljedeća:



Kvalifikaciona struktura zaposlenih nije zadovoljavajuća, obzirom na razvoj novih tehnologija i preorijentaciju na nove servise (učestće zaposlenih koji posjeduju visoko ili više stručno obrazovanje iznosi 29,5 %). Na kraju godine u Kompaniji je bilo zaposleno 2 doktora nauka, 156 inženjera elektrotehnike, 60 diplomiranih ekonomista, 23 diplomirana pravnika, 13 inženjera ostalih tehničkih struka i 3 zaposlena sa završenim drugim fakultetima društvenog smjera. U kategoriji više stručne spreme zaposleno je 45 radnika sa Višom PTT školom, 42 sa Višom pomorskom školom, 11 sa Višom ekonomskom školom i t.d. Radi obavljanja pripravničkog staža tokom 2002. godine zasnovan je radni odnos sa 12 lica u svojstvu pripravnika i to: 6 dipl.ing. elektrotehnike smjera elektronike, 1 dipl.matematičar, 2 sa Višom računarskom školom i 3 sa srednjom tehničkom školom.

Kompanija je posebnu pažnju poklanjala sistemu podsticanja i motivisanja zaposlenih (povećanje zarada, finansiranje stručnog kadra, usavršavanje i doškovanje i dr.), što se značajno odrazilo na ostvarene poslovne rezultate.

U 2002. godini izdvojena su značajna sredstva na ime tehničke podrške i edukacije stručnih kadrova od strane isporučioaca nove opreme. Na osnovu ugovora o edukaciji sa "Ericsson-Nikola Tesla" 76 inženjera je prošlo obuku kroz 18 održanih kurseva.

Takodje je vršena edukacija kadrova u pogledu usvajanja osnovnih informatičkih znanja. Održano je više kurseva u saradnji sa Univerzitetom Crne Gore (PMF, Elektro fakultet i Ekonomski fakultet) i 100 zaposlenih različite kvalifikacione strukture i profila je završilo računarske kurseve iz Windows-a, Microsoft Word-a, Microsoft Excel-a i Interneta.


4. KAPACITETI

4.1. Telekomunikacioni saobraćaj

Na dan 31.12.2002.godine na području Republike bilo je instalisano 240.420 telefonska priključka (bez ISDN priključaka), što je za 1.306 priključaka više nego 31.12.2001.godine.

Pregled instalisanih i uključenih tf priključaka


Kapaciteti/godina	31.12.1999	31.12.2000	31.12.2001	31.12.2002
Instalisani tf priključci	222.355	235.481	239.114	240.420
Uključeni tf priključci	169.846	177.600	185.833	189.865




Struktura instalisanih i uključenih telefonskih priključaka na dan 31.12.2002.godine je sledeća:

	Broj tf priključaka	%	Broj TF pretplatnika na 100 stanovnika
1.Instalisani tf.priključci	240.420	100	36.1
Digitalni	219.844	91.4	33.0
Analogni	17.736	7.4	2.7
Ruralni	2.840	1.2	0.4
2.Uključeni tf. priključci	189.865	100	28.0
Digitalni	169.289	89.2	25.0
Analogni	17.736	9.3	2.7
Ruralni	2.840	1.5	0.4

Instalisani tf priključci



Uključeni tf priključci



Struktura pretplatnika na dan 31.12.2002. godine bila je sledeća:

Pretpatnici	Broj	% učešća
Fizička lica	169.699	89.2%
Pravna lica	20.166	10.8%
Ukupno	189.865	100.0%

Telekomunikaciona mreža obuhvata područje Republike i povezana je sa zemljama u okruženju, a preko međunarodne centrale u Podgorici sa međunarodnim telekomunikacionim mrežama. Kompanija je u periodu jun-avgust uspostavila direktne linkove sa 10 operatora (zemalja) i direktni obračun međunarodnog saobraćaja sa 28 operatora.

4.1.1. Tehničke karakteristike sistema

Funkcionisanje kompletnog sistema Kompanije, u dijelu pouzdanosti i kvaliteta rada, tokom 2002. godine je bilo na zavidnom nivou. Sistemi prenosa i komutacioni sistemi, koji predstavljaju osnovu rada čitavog sistema posjeduju opremu koja je instalirana u posljednjih 5-6 godina, što omogućava lakše održavanje ovih sistema i mogućnost nabavke rezervnih dijelova.

Problemi koji prate održavanje sistema i u najvećoj mjeri predstavljaju uzroke otežanog rada i prekida u radu pojedinih segmenata u sistemu tokom 2002. godine su bili nestabilnost u funkcionisanju elektroenergetskog sistema Elektroprivrede Crne Gore i nestručno izvođenje građevinskih radova koji se izvode u blizini infrastrukturnih objekata Telekomu CG.

Obzirom da je sada računski centar u mogućnosti da pruži podršku u periodu od 7-21 h, u TK centrima će u ovom intervalu raditi službe koje komuniciraju sa strankama i otklanjaju kvarove, što će dovesti do smanjenja vremena otklanjanja kvarova.

4.2. RTV distribicioni centar

Osnovna djelatnost Radio Difuznog Centra je:

- izgradnja, korišćenje i održavanje objekata, uređaja i opreme koji su namijenjeni prenosu i emitovanju radio-difuznih i drugih telekomunikacionih signala;
- upravljanje kapacitetima primarne mreže u kablovskim distribucionim sistemima namijenjenim za distribuciju radio-difuznih signala;
- tehničko usklađivanje i prilagodjavanje radio-difuznog sistema Republike sa radio-difuznim sistemima evropskih država.

Ova jedinica broji 82 zaposlena, a do sada je poslovala sa gubitkom, obzirom da joj je jedini prihod dio radio-televizijske pretplate, koji se naplaćuje uz telefonske račune.

5. OSTVARENJE OBIMA TELEKOMUNIKACIONIH USLUGA

Telekom Crne Gore a.d., kao jedini fiksni operator u Crnoj Gori, obezbjedivao je telekomunikacione usluge zadovoljavajućeg kvaliteta. Ostvaren je obim telefonskih usluga od 6.380 miliona telefonskih impulsa, što je za oko 5% više nego u istom periodu prethodne godine.

U ovoj godini u saobraćaj je bilo uključeno u prosjeku 184.628 pretplatnika (bez ISDN i službenih) koji su ostvarili mjesečno u prosjeku 2.880 telefonskih impulsa, odnosno oko 7% više nego u prethodnoj godini.

Struktura ostvarenog obima telefonskih impulsa prema kategoriji saobraćaja bila je slijedeća:

Impulsi	2002. god.	
	Br. impulsa	%
Impulsi od polaznog međunarodnog saobraćaja	1.963.996.671	30,8
Impulsi fiksna CG-Mobilna CG	3.298.203.361	51,7
Fiksna CG-Fiksna CG i sve mreže u Srbiji	1.117.621.461	17,5
Ukupan broj impulsa:	6.379.821.493	100,0

U 2002. godini došlo je do pada saobraćaja u dijelu fiksna CG - fiksna CG i sve mreže u Srbiji, što upozorava na izražen trend povećanja pretplatnika u mobilnoj telefoniji i efekat konkurencije od strane mobilne telefonije u odnosu na Telekom CG.

Napominjemo da je sredinom 2001. godine izvršen rebalans tarifa lokalnog i medjumjesnog saobraćaja, pa se podaci o tom saobraćaju izraženi u impulsima za 2001. i 2002. godinu ne mogu precizno upoređivati.

5.1. ISDN

U 2002. godini u saobraćaj je uključeno 66 ISDN priključaka u primarnom i 574 ISDN priključaka u baznom pristupu. Najveća prodaja je zabilježena u Podgorici i primorskim gradovima.

5.2. Govorni automati (Voice machines)

Tokom 2002. godine na tržištu Crne Gore se javio veći broj provajdera raznih servisa putem govornih automata sa kojima je Telekom CG sklopio ugovore o raspodjeli prihoda. Sa govornih automata Telekoma CG ostvareno je u 2002. godini: 216.632 poziva i ukupno 7.877.934 impulsa.

5.3. Dodatne usluge

Od februara 2002. godine počela je značajnija prodaja dodatnih servisa kao što su: preusmjerenje poziva, konferencijska veza, poziv na čekanju, poziv bez biranja, identifikacija dolaznih poziva, odbijanje poziva, kao i Paket Plus (4 integrisane usluge). Pružanjem dodatnih usluga u značajnoj mjeri je poboljšana iskorišćenost kapaciteta Telekoma CG. Ove servise u 2002. godini koristilo je 13.170 pretplatnika.

5.4. Iznajmljeni kapaciteti

Zakupom analognih i digitalnih vodova omogućava se nesmetan prenos podataka važnih za svakodnevno poslovanje. Telekom CG je tokom 2002. godine nastavio sa iznajmljivanjem svoje infrastrukture zainteresovanim korisnicima u zemlji, kao i telekom operaterima u okruženju. Broj korisnika iznajmljenih linija je u stalnom porastu i od jula 2002. godine do kraja godine Telekom CG je zaključio ugovore sa 13 komercijalnih korisnika iznajmljenih linija sa 23 linije.

5.5. JUPAK – Javna mreža za prenos podataka

JUPAK u Crnoj Gori je realizovan u sistemu ATHEN-a. Ukupan kapacitet je 592 portova. Do kraja 2002. godine iskorišćeno je 244 portova ili oko 41%.

6. PROMOCIJA

Telekom CG je u medijima prisutan tokom cijele godine, bilo da se radi o novostima objavljenim na njihovim oficijelnim sajtovima ili intervjuima i informacijama u dnevnim novinama i specijalističkim mjesečnim magazinima. Od ostalih medija koristi se promocija putem TV reklama, radio spotova i outdoor advertising-a. Kompanija stalno podržava razne manifestacije iz domena informacione tehnologije, ali i ostala društvena događanja. Stalnim oglašavanjem, pojavljivanjem na važnim skupovima, sajmovima i TV emisijama nastoji se zadržati pažnja javnosti pri uvođenju novih ili poboljšanju postojećih usluga, povećanju tehničkih kapaciteta i kreaciji branda kompanije.

Tokom 2002. godine izvršene su pripreme i potpisan je ugovor sa marketing agencijom McCaam-Ericson iz Beograda o uvođenju novog logotipa i korporativnog znaka kompanije. Promocija novog znaka koji predviđa i kreaciju novog korporativnog imidža počela je krajem 2002. godine i biće nastavljena tokom naredne godine kroz pažljivo osmišljene promocijne kampanje koje će pratiti uvođenje novih servisa Telekoma CG.

7. REZULTATI POSLOVANJA

Iscrpni podaci o finansijskom poslovanju i ostvarenim poslovnim rezultatima Telekoma CG obradjeni su i iskazani u Izveštaju o izvršenoj reviziji računovodstvenih iskaza za 2002. godinu. Na ovom mjestu dajemo samo sumarni pregled rezultata poslovanja Kompanije.

U 2002. godini Telekom je ostvario pozitivan poslovni rezultat.

Pozicija	Iznos u €
Bruto prihodi	78.276.678
Bruto rashodi	71.510.595
Bruto dobitak	6.766.083
Odloženi porez	(2.607.226)
Neto dobitak	4.158.857

Dinamičan rast ukupnih prihoda i ukupnih rashoda uslovio je ostvarenje neto dobitka 4.158.857€.

8. INVESTICIONE AKTIVNOSTI U 2002.GODINI

Investiciona politika vodjena je u skladu sa osnovnim prioritetima razvoja, utvrđenim Poslovnom politikom Kompanije za 2002.godinu. Za realizaciju programa razvoja u 2002. godini uložena su slijedeća finansijska sredstva u iznosu od **19.751.636 EUR**.

Telekom CG je najviše ulagao u podizanje tehničke infrastrukture sistema. Zahvaljujući ovim ulaganjima, Telekom CG je uspio da izgradi stabilnu tehničku bazu i obezbjedi povrat investicije kroz porast prihoda. Promjena poslovnog modela Telekoma CG praćena je potrebom za većim stepenom informatizacije poslova kompanije. U 2002. godini ostvarena su značajna ulaganja u oblasti informacione tehnologija. Posebno su značajna dva projekta: razvoj novog software za obračun usluga i realizacija MAN-a Podgorice.

U 2002. godini započete su aktivnosti na rekonstrukciji i proširenju pristupnih mreža u Podgorici, Bijelom Polju, Pljevljima, Herceg Novom i Kotoru, a završile se u tekućoj godini. Zamjenjivani su zastarjeli, tehnološki prevaziđeni i nepouzdati mrežni kablovi i analogni kapaciteti. Ove aktivnosti imale su za cilj povećanje stepena digitalizacije, povećanje kapaciteta i pouzdanosti pristupnih mreža, omogućavanje pružanja savremenih servisa krajnjem korisniku i zadovoljavanje potrebe za velikim brzinama protoka telekomunikacionih servisa.

Kao medij prenosa korišćeni su kablovi sa optičkim vlaknima koji se uvode u magistralnu mrežu. Sprovedeni su radovi na zaštiti SDH sistema Bar - Podgorica – Beograd i ove aktivnosti će se nastaviti i u tekućoj godini.

9. SISTEM KVALITETA

Uvodjenje sistema kvaliteta ISO 9000 kao upravljačke filozofije zasnovane na upravljanju kvalitetom od vitalnog je interesa za Telekom Crne Gore a.d. U 2002. godini nastavljene su aktivnosti na projektovanju i uspostavljanju sistema za upravljanje kvalitetom na osnovu odabranog modela iz serije ISO 9000.

Služba za kvalitet, formirana u okviru Sektora kvaliteta, marketinga i logistike, kadrovski je ojačana. Radila je na snimanju stanja u svim službama i poslovnim jedinicama Kompanije u cilju napredjenja sistema kvaliteta. U narednom periodu neophodno je uključiti sve rukovodeće strukture u aktivnosti vezane za implementaciju sistema kvaliteta.

10. ODNOSI SA KOMPANIJAMA ČIJI JE OSNIVAČ TELEKOM CRNE GORE

Telekom Crne Gore većinski je vlasnik u kompanijama Monet d.o.o. i Montenegro Card d.o.o., a manjinski u Bel Pagette, Internetu Crne Gore, Mont Mak-u i PTT Standardu. Telekom je upravljao ovim kompanijama u skladu sa vlasničkim učešćem, kroz rad organa upravljanja, a redovno je pratio rezultate poslovanja u ovim kompanijama.

U 2002. godini ove kompanije su ostvarile slijedeće poslovne rezultate:

- u €

Kompanija	Osnivački ulog	Ukupni prihodi	Ukupni rashodi	Dobitak	Gubitak
Monet d.o.o.	100%	27,367,482	21,114,877	5,230,335	
Montenegro Card d.o.o.	51%	815,032	800,712	14,320	
Internet Crna Gora d.o.o.	25%	1,345,004	1,225,572	99,202	
Bel Pagette d.o.o.	25%	10,084	49,227		39,143
Mont Mak d.o.o.	5%	88,653	106,947		18,294
PTT Standard d.o.o.	20%	250,440	258,085		7,645

11. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

Može se konstatovati da je Telekom Crne Gore uspješno završio poslovnu 2002. godinu.

- 2002. godina je poslednja godina ekskluziviteta Telekoma Crne Gore na pružanje servisa javne telefonije, što je uticalo da Kompanija posebnu pažnju posveti kvalitetu postojećih i promociji novih vrsta usluga.
- Razvoj i izgradnja telekomunikacionih kapaciteta odvijali su se u okvirima usvojene poslovne politike kompanije za 2002. godinu, iako usporenijom dinamikom. Ulaganjem u telekomunikacionu infrastrukturu sistem Telekoma je došao skoro do potpune digitalizacije (91,4%) i stvoreni su preduslovi za pružanje širokog spektra visokokvalitetnih servisa. Modernizacijom telekomunikacionog saobraćaja, razvojem digitalne infrastrukture i ponudom novih servisa značajno je povećan kvalitet odvijanja telekomunikacionog saobraćaja.

- Telekom CG je uspio da prati najnovije trendove u oblasti tehničko-tehnoloških inovacija u oblasti telekomunikacija, kao i savremene trendove u informatizaciji poslovanja. Postignut je zavidan nivo informatizacije poslovanja, a tokom naredne poslovne godine kroz projekte potpune digitalizacije mreže, implementacije Finansijskog informacionog sistema (SAP), Billing sistema i izgradnje MIPNET mreže biće dostignuti visoki standardi u poslovanju, kao što je slučaj sa ostalim evropskim telekom operatorima.
- U 2002. godini nastavljene su aktivnosti na poslovnoj preorijentaciji kompanije sa tehničko-tehnološki orijentisanog preduzeća (monopol) ka tržišno orijentisanom provajderu usluga okrenutom ka korisnicima-klijentima. Formiran je sektor za prodaju usluga, a planirane su i aktivnosti na unutrašnjoj reorganizaciji kompanije, shodno zahtjevima tržišta.
- Investiciona oprema, rezervni djelovi, tt. materijal najvećim dijelom nabavljaju se na inostranom tržištu. Telekom CG je tokom 2002. godine uspio da ugovori nekoliko povoljnih kreditnih aranžmana sa ino-dobavljačima i bankama, za razliku od prethodnih godina kada su investicije finansirane iz sopstvenih izvora. Kompanija je uspjela da održi zadovoljavajući nivo likvidnosti i da blagovremeno izvršava svoje finansijske obaveze.
- Velika pažnja posvećivala se naplati potraživanja od korisnika usluga. I pored toga evidentan je problem naplate potraživanja od pravnih lica, koji se prevashodno odnosi na velike sisteme (Elektroprivreda CG i dr), kao i korisnika usluga koji se finansiraju iz Budžeta RCG.
- Poslovnu 2002.godinu Telekom je završio sa povoljnim finansijskim rezultatom, izraženim kroz ostvareni bruto dobitak od 6.766.083 €. Neto dobitak za 2002. godinu iznosi 4.158.857 €.

Cijeneći dostignuti nivo razvoja i ostvarene poslovne rezultate, a prateći ukupan razvoj svjetskih i regionalnih telekomunikacija i informatike kao konvergirajućih privrednih grana, za uspješniji i brži poslovni razvoj otvara se niz novih mogućnosti. U skladu sa tim mogućnostima, a imajući u vidu liberalizaciju tržišta fiksnih telekomunikacija u Crnoj Gori, definisani su osnovni poslovni ciljevi Telekomu za 2003.godinu.

Telekom Crne Gore a.d.

Napomene uz finansijske iskaze

(iznosi su iskazani u hiljadama Eura)

Opšte informacije

Telekom Crne Gore A.D. ("Preduzeće" ili "Telekom") je osnovan i registrovan u Privrednom sudu u Podgorici 31. decembra 1998. godine nakon transformacije i razdvajanja telekomunikacija i Pošte iz javnog preduzeća PTT u Republici Crnoj Gori. Telekom pruža usluge fiksne telefonije, usluge prenosa radio-televizijskih programa, i upravlja servisom za razmjenu baza podataka na teritoriji Republike Crne Gore. Telekom obezbjeđuje lokalne, nacionalne i međunarodne telefonske usluge i široki spektar ostalih telekomunikacionih usluga uključujući rentiranje mreža, mreže podataka, teleks i telegrafске usluge. Takođe obezbjeđuje kako privatnim tako i pravnim licima širok spektar usluga od standardnih telefonskih do kompjuterskih komunikacionih mreža.

Telekom posluje u skladu sa Zakonom o telekomunikacijama ("Zakon") koji je usvojila Skupština Crne Gore na sjednici od 4. januara 2001. godine i u skladu sa Licencom za obavljanje djelatnosti javnih fiksnih telekomunikacionih usluga ("Licenca") koju je izdala Agencija za telekomunikacije Republike Crne Gore 27. decembra 2001. godine. Licenca je izdata na period od 25 godina.

Tokom 2000. godine, Telekom je razvio GSM 900 mrežu mobilne telefonije i u maju 2000. godine počeo sa njenim komercijalnim korišćenjem kao provajder mobilne telefonije. Telekom je 28. jula 2000. godine osnovao Monet d.o.o ("Monet") kao svoje zavisno preduzeće u potpunom vlasništvu i pri tom je prenio poslove mobilne telefonije na Monet.

Zajedničko ulaganje Telekoma sa ostalim investitorima, MontenegroCard d.o.o. ("MonteCard") upravlja mrežom od oko 573 javnih telefona. Telekom je vlasnik 51% akcija MonteCard-a. Ostali dio akcija je u vlasništvu Hollacom-a i Jugimport Mont-a.

Računovodstvene politike primijenjene prilikom sastavljanja ovih finansijskih izvještaja su sledeće:

A Osnov za sastavljanje finansijskih iskaza

Finansijski iskazi Telekoma sastavljeni su u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u Crnoj Gori.

Zakon Republike Crne Gore eksplicitno zahtijeva da finansijski iskazi za godinu završenu 31. decembra 2002. budu sastavljeni primjenom 18 Međunarodnih računovodstvenih standarda ("MRS"), kao što je navedeno u članc 21 Zakona o računovodstvu i reviziji u Crnoj Gori. Primijenjeni su sledeći MRS:

- IAS 1 Prezentacija računovodstvenih iskaza;
- IAS 2 Zalihe;
- IAS 7 Iskazi o tokovima gotovine;
- IAS 8 Neto dobitak ili gubitak perioda, fundamentalne greške i promjene u računovodstvenim politikama;
- IAS 10 Potencijalne obaveze i događaji koji nastaju nakon datuma bilansiranja;
- IAS 11 Ugovori o dugoročnoj izgradnji;
- IAS 12 Porez na dobit;
- IAS 15 Informacije koje odražavaju učinke promjena cijena;
- IAS 16 Nepokretnosti, postrojenja i oprema;
- IAS 17 Lizing;
- IAS 18 Prihodi;
- IAS 23 Troškovi uzajmljivanja;
- IAS 25 Evidentiranje investicija;
- IAS 24 Prezentiranje transakcija sa povezanim licima;
- IAS 28 Računovodstveno obuhvatanje investicija u pridružena preduzeća;
- IAS 30 Objelodanjivanje u finansijskim izvještajima banaka i sličnih institucija;
- IAS 31 Računovodstveno izvještavanje o interesima u zajedničkim poduhvatima;
- IAS 38 Nematerijalna ulaganja

Utvrđivanje, vrednovanje i objelodanjivanje transakcija i stanja, koje nisu pokrivene predhodno navedenim standardima, pokriveno je računovodstvenim politikama koje je definisalo rukovodstvo Preduzeća i koje su opisane u ovim napomenama.

Telekom Crne Gore a.d.

Napomene uz finansijske iskaze

(iznosi su iskazani u hiljadama Eura)

Primjena novih računovodstvenih politika od 1. januara 2002. godine izazvala je sledeće korekcije početnih stanja kapitala i rezervi:

Primjena novih računovodstvenih politika

Izmjena računovodstvenog tretmana naknada za telefonske priključke ranije iskazane u okviru kapitala	(1.731)
Prenos na ostale rezerve radi usaglašavanja akcijskog kapitala sa registrovanim akcijskim kapitalom	(1.296)
Ostale korekcije na osnovnom kapitalu	(5)
Korekcije akcijskog kapitala	(3.032)
Prenos sa akcijskog kapitala na ostale rezerve	1.296
Rezervisiranje vezano za nemogućnost povraćaja investicija koje nije utvrđeno na dan 31. decembra 2001.	(496)
Rezervisiranje za sumnjiva i sporna potraživanja koje nije utvrđeno na dan 31. decembra 2001.	(1.182)
Izmjena računovodstvenog tretmana međunarodnog saobraćaja sa ZJPTT	(522)
Izmjena računovodstvenog tretmana obaveza za Poštu	(4.022)
Neobračunati prihodi na dan 31. decembra 2001.	3.128
Neobračunati rashodi na dan 31. decembra 2001.	(2.566)
Korekcija gubitka ranijih godina	(5.660)
	(7.396)

B Računovodstveno iskazivanje ulaganja u preduzeća kćeri, zajednička ulaganja i pridružena preduzeća

(1) Zavisna preduzeća

Zavisna preduzeća, koja predstavljaju ona pravna lica (uključujući i pravna lica sa specijalnim namjenama) u kojima Telekom ima udio u vlasništvu iznad 50% ili više od polovine prava glasova odnosno prava upravljanja finansijama i poslovnom politikom preduzeća, prikazana su u vrijednosti troška sticanja, koji je predmet umanjenja vrijednosti. Primljene dividende od preduzeća kćeri i dividende objavljene prije završetka godine se evidentiraju u Bilansu uspjeha u okviru finansijskih troškova u neto iznosu umanjenje za porez po odbitku od 15%. Dividende objavljene nakon završetka godine, koje nisu primljene, nisu evidentirane u finansijskim iskazima.

(2) Zajednička ulaganja i pridružena preduzeća

Ulozi u zajednička ulaganja i pridružena preduzeća se iskazuju po vrijednosti troška, umanjeni za vrijednost smanjenja imovine preduzeća. Zajednička ulaganja su ulozi u pravna lica u kojima Telekom ima kontrolu zajedno sa drugim investitorima. Pridružena preduzeća su pravna lica u kojima Preduzeće ima između 20% i 50% prava glasa, ili u kojima Preduzeće ima značajan uticaj, ali koja nisu pod njegovom kontrolom.

C Preračunavanje transakcija u stranoj valuti

Transakcije u stranoj valuti se preračunavaju u valutu izvještavanja po zvaničnom kursu važećem na dan transakcije. Prihodi i rashodi po osnovu kursnih razlika koji nastaju po osnovu preračunavanja ovih transakcija, kao i po osnovu preračunavanja aktive i pasive iskazane su u valuti izvještavanja u Bilansu uspjeha.

D Materijalna imovina

Osnovna sredstva obuhvataju uglavnom telekomunikacionu opremu i mrežu, radio i TV opremu, zgrade i kancelarije i IT opremu. Sva sredstva stečena prije 1. januara 2000. godine su prikazana po vrijednosti zasnovanoj na procjeni koju je izvršio eksterni nezavisni procjenitelj, umanjenoj za amortizaciju akumuliranu u kasnijem periodu. Osnovna sredstva stečena nakon 1. januara 2000. godine su iskazana po istorijskom trošku umanjenom za akumuliranu amortizaciju.

Amortizacija se vrši proporcionalnom metodom raspoređivanjem vrijednosti troška ili revalorizovanog iznosa tokom ekonomskog vijeka korišćenja sredstva, koji su sledeći:

Telekom Crne Gore a.d.

Napomene uz finansijske iskaze

(iznosi su iskazani u hiljadama Eura)

Zgrade	40 godina
Oprema za prienos uključujući i podvodni kablovski sistem	20 godina
Centrale	10 godina
Vezila	6-7 godina
Kompjuterska oprema	5 godina
Ostala oprema	5-10 godina

Troškovi tekućeg i investicionog održavanja evidentiraju se u Bilansu uspjeha u periodu u kome su nastali. Troškovi značajnih popravki se evidentiraju kao povećanje sadašnje vrijednosti osnovnog sredstva kada je vjerovatno da će buduće ekonomske koristi iznad originalno procenjenih standardnih performansi pripasti Preduzeću. Značajne popravke se amortizuju tokom preostalog ekonomskog vijeka korišćenja sredstava. Najveći dio popravki se amortizuje u toku istog vremenskog perioda koliki je korisni vijek trajanja sredstva na koji se odnose.

E Nematerijalna ulaganja (Licence)

Troškovi nabavke licence za telekomunikacije su kapitalizovani i amortizuju se ravnomjerno tokom vijeka korišćenja licence. Licence se amortizuje u periodu od 25 godina.

F Kratkoročni plasmani

Svi ostali plasmani se iskazuju po istorijskom trošku nabavke, umanjenom za iznos za koji rukovodstvo procijeni da neće moći biti u cjelini nadoknađen. Navedena procjena se uglavnom vrši na osnovu uvida u vrijednost neto imovine pravnog lica u koje je investirano.

G Zalihe

Zalihe se vode po nižoj vrijednosti od cijene koštanja ili neto realizovane vrijednosti. Zalihe uglavnom obuhvataju rezervne dijelove za opremu i investicioni materijal.

H Potraživanja po osnovu prodaje

Potraživanja po osnovu prodaje se iskazuju po fakturnoj vrijednosti umanjenoj za ispravku vrijednosti sumnjivih i spornih potraživanja.

I Gotovina i gotovinski ekvivalenti

Gotovina i gotovinski ekvivalenti se iskazuju po nominalnoj vrijednosti.

J Odloženi porez na dobit

Odloženi porez na dobit se evidentira u potpunosti, upotrebom metoda obaveza ili na privremene razlike između poreske osnovice potraživanja i obaveza i njihove knjigovodstvene vrijednosti prezentirane u finansijskim iskazima. U svrhu obračuna odloženog poreza na dobit koriste se poreske stope za koje se očekuju da će se primjenjivati u periodu kada se sredstvo bude realizovalo ili obaveza izmirena na tercijiju poreskih stopa koje se primjenjuju na datum bilansa.

K Naknade zaposlenih

Preduzeće je po Kolektivnom ugovoru o radu u obavezi da isplati otpremnicu u iznosu od 10 minimalnih mjesečnih zarada nastvorenih u Preduzeću i između 3 i 9 minimalnih mjesečnih zarada po osnovu jubilarnih nagrada kao što su:

10 godina rada u Preduzeću	3 osnovne cijene rada
20 godina rada u Preduzeću	5 osnovnih cijena rada
30 godina rada u Preduzeću	7 osnovnih cijena rada
39 godina i 34 godina rada (respektivno za muškarce i žene)	9 osnovnih cijena rada

Obavzeze preduzeća su ograničene na period važenja Kolektivnog ugovora o radu.

Telekom Crne Gore a.d.

Napomene uz finansijske iskaze

(iznosi su iskazani u hiljadama Eura)

L Subvencije Vlade za kupovinu osnovnih sredstava

Subvencije Vlade su utvrđene po realnoj vrijednosti gdje je postojala razumna sigurnost da će subvencija biti primljena i da će Preduzeće poštovati sve uslove subvencije. Amortizacija osnovnih sredstava koja su nabavljena iz subvencija se evidentira u Bilansu uspjeha tokom ekonomskog vijeka trajanja.

M Utvrđivanje prihoda

Prihodi, koji ne obuhvataju porez na promet, sastoje se od prihoda za pružene usluge. Prihodi od svih usluga se evidentiraju u periodu kada su nastali.

N Dividende

Dividende se evidentiraju u finansijskim iskazima Preduzeća u periodu u kome su odobrene od strane akcionara Preduzeća.

I	Prihodi	2002	2001
	Prihodi od odlaznih domaćih i međunarodnih poziva	36.100	34.500
	Mjesečna pretplata	5.824	3.674
		42.023	38.174
	Prihodi od interkonekcije		
	- Monet	5.196	1.800
	- ProMonte	10.039	12.068
	- međunarodni		
	- međunarodni pozivi upućeni u Crnu Goru preko Telekoma Srbije	1.899	-
	- ZJPTT	7.063	5.583
	- direktno	4.468	-
		28.665	19.551
	Ostali prihodi		
	Prihodi od Radio i TV difuzije	1.662	1.163
	Prihodi od uključivanja novih pretplatnika	816	-
	Prihodi od zakupa i održavanja vodova	288	245
	Telegraf i Teleks	259	121
	Usluge ISDN	106	-
	Ostali prihodi	1.003	805
		4.114	2.334
	Ukupni prihodi	74.802	60.059

Prihodi od odlaznih poziva u Srbiji i Crnoj Gori (domaćih) i međunarodnih se naplaćuju od korisnika Telekoma. Dio prihoda od poziva upućenih domaćim operaterima mobilne telefonije i međunarodnih poziva se plaća na osnovu tranzita i destinacija operatera mreža kojima su pozivi upućeni.

Mjesečna pretplata koja se fakturiše korisnicima uključuje pored nadoknade za korišćenje linija i pretplatu koju Telekom naplaćuje u ime Radio Televizije Crne Gore ("RTV") i u ime sopstvene Telekomove poslovne jedinice Radio-difuznog centra ("RDC").

Prihodi od interkonekcije sa Monet-om i ProMonte-om obuhvataju prihode od operatera mobilne telefonije za saobraćaj koji je potekao u njihovim mrežama, a završio se u Telekom-u ili je preko Telekom-ove mreže usmeren dalje.

Prihodi od interkonekcije od Telekoma Srbije predstavljaju procijenjene prihode od međunarodnog saobraćaja upućenog u mrežu Crne Gore preko Telekoma Srbija od 1. jula 2002. godine, kada je Telekom Crne Gore počeo sa direktnim međunarodnim obračunom.

Telekom Crne Gore a.d.

Napomene uz finansijske iskaze

(iznosi su iskazani u hiljadama Eura)

Prihodi od ZJPTT predstavljaju većinu prihoda od dolaznog međunarodnog saobraćaja prije 1. jula 2002. godine, do kada je većina obračuna međunarodnog saobraćaja za Srbiju i Crnu Goru išla preko ZJPTT.

Prhodi od direktnog međunarodnog saobraćaja predstavljaju prihode od međunarodnih dolaznih poziva iz zemalja sa kojima je Telekom uspostavio direktne međunarodne obračune. Prije 1. jula 2002. godine, Telekom je imao međunarodne obračune sa malim brojem zemalja koji su vršeni van ZJPTT. Tokom druge polovine 2002. godine zaključen je određen broj direktnih ugovora za interkonekciju.

2 Poslovnih rashodi

	2002	2001
Rashodi interkonekcije		
- Monet	(4.528)	(974)
- ProMonte	(8.409)	(16.328)
- međunarodni pozivi iz Crne Gore upućeni u inostranstvo preko Telekoma Srbije	(538)	-
- ZJPTT	(4.919)	-
- direktno	(1.828)	-
Troškovi distribucije telefonskih računa preko Pošte Crne Gore	(1.358)	(1.407)
Troškovi održavanja	(2.781)	(1.578)
Troškovi rezervnih dijelova i ostalog materijala	(492)	(430)
Govoru i električna energija	(1.086)	(939)
Govorne mašine	(619)	-
Obuke i seminari	(419)	(12)
Ostali troškovi	(1.038)	(207)
Ukupi poslovni rashodi	(28.055)	(21.875)

3 Troškovi zaposlenih

	2002	2001
Neto zarade i naknade	6.800	4.646
Porezi i doprinosi na zarade i naknade	7.228	4.765
Ostali lični rashodi	2.664	2.044
Ukupni troškovi zaposlenih	16.692	11.455

4 Ostali poslovni rashodi

	2002	2001
Gubici od rashodovanja osnovnih sredstava	(1.611)	(2.683)
Reklame	(210)	(18)
Osiguranje	(297)	(80)
Provizija banaka	(422)	(249)
Porezi na imovinu i ostali porezi	(1.134)	(819)
Troškovi licence	(676)	-
Ispravka vrijednosti potraživanja	(1.081)	(1.563)
Ostalo	(1.888)	(1.784)
Ukupni ostali poslovni rashodi	(7.319)	(7.196)

Telekom Crne Gore a.d.

Napomene uz finansijske iskaze

(iznosi su iskazani u hiljadama Eura)

5 Neto finansijski prihod/trošak

	2002	2001
Finansijski troškovi:		
troškovi kamata	(58)	(39)
- negativne kursne razlike	(260)	(136)
- razno	-	(2.475)
Finansijski prihodi:		
- prihodi kamata	317	60
- pozitivne kursne razlike	296	267
Prihodi od dividendi	2.317	4
	<u>1.572</u>	<u>(2.319)</u>

6 Nematerijalna imovina

	Licence	Software	Ukupno
Godina završena 31. decembra 2002. godine			
Sadašnja vrijednost - početno stanje	3.834	176	4.010
Nabavke	2.302	10	2.312
Troškovi amortizacije	(236)	(54)	(290)
Sadašnja vrijednost - krajnje stanje	<u>5.900</u>	<u>132</u>	<u>6.032</u>
Stanje 31. decembra 2002. godine			
Nabavna vrijednost	6.136	225	6.361
Ispravka vrijednosti	(236)	(93)	(329)
Sadašnja vrijednost	<u>5.900</u>	<u>132</u>	<u>6.032</u>

Agencija za telekomunikacije Republike Crne Gore je izdala 27. decembra 2001. godine Telekomu posebnu licencu za obavljanje javnih fiksnih telekomunikacionih usluga, a koja je važeća od 1. januara 2002. godine za period od 25 godina. Licenca obezbjeđuje Telekomu pored prava da instalira, održava i koristi u poslovanju javne centrale za fiksnu telefonsku mrežu, i pravo na dodatne radio frekvencije. Tokom 2001. i 2002. godine plaćena je naknada za korišćenje licence u iznosu od Euro 6.136. Pored tog jednokratnog iznosa Preduzeće je dužno da plaća iznos od 1% od godišnjih prihoda licence.

Software se uglavnom odnosi na licence za software koji se koriste u centralama za međunarodni snobračnj i radio-difuznim uređajima.

Telekom Crne Gore a.d.

Napomene uz finansijske iskaze

(iznosi se iskazuju u hiljadama Eura.)

7 Materijalna imovina

	Zemljište	Zgrade	Oprema	Investicije u toku i avansi za osnovna sredstva	Ukupno
Godina završena 31. decembra 2002. godine					
Sadašnja vrijednost - početno stanje	2.522	129.464	38.806	4.007	174.799
Nabavke	326	1.163	86	17.566	19.141
Transferi	-	6.541	3.019	(9.905)	(344)
Amortizacija	-	(12.675)	(6.120)	-	(18.795)
Rashodovanja	-	(696)	(823)	(92)	(1.611)
Sredstva vložena u Monet	(21)	(333)	(3.409)	-	(3.963)
Krajnje stanje - sadašnja vrijednost	2.827	123.264	31.559	11.576	169.226
Na dan 31. decembra 2002. godine					
Nabavna vrijednost	2.827	274.479	70.040	11.576	358.922
Ispravka vrijednosti	-	(151.215)	(38.481)	-	(189.696)
Sadašnja vrijednost	2.827	123.264	31.559	11.576	169.226

Nabavke tokom perioda se uglavnom odnose na investicije u digitalizaciju mreža, razvijanje mreže optičkih kablova i unapređena lokalnih distributivnih mreža.

Avansi za osnovna sredstva

Avansi za osnovna sredstva, predstavljeni u okviru pozicije investicije u toku i avansi za osnovna sredstva, u iznosu od Euro 3.353 na dan 31. decembra 2002. godine se odnose na:

	2002	2001
Ericsson - Nikola Tesla Zagreb	1.793	250
Fir Invest	1.500	-
Datala	60	307
	3.353	557

Avansi dati Ericsson- Nikola Tesla, Zagreb su plaćeni u skladu sa Ugovorom o kupovini digitalnog sistema centrale AXE 10. Avansi dati Fir Invest-u se odnose na izgradnju nove poslovne zgrade Telekom-a Crne Gore u Podgorici.

Telekom Crne Gore a.d.

Napomene uz finansijske iskaze

(iznosi su iskazani u hiljadama Eura)

8 Dugoročni finansijski plasmani

	2002	2001
Učešća u kapitalu povezanih pravnih lica		
Učešće u kapitalu povezanog pravnog lica u potpunom vlasništvu – Monet	19.247	15.232
Učešće u kapitalu u zajedničkom ulaganju – Montecard	84	829
PTT Standard	146	591
Ispravka vrijednosti učešća u kapitalu povezanih pravnih lica	(340)	-
	<u>19.331</u>	<u>16.652</u>
Ostala učešća		
Zoil Lovcen	37	37
Montmak	48	48
Hipotekarna banka	19	19
Jugobanka	-	71
Investiciona banka	-	1
Poštanska štedionica	127	494
Internet Crne Gore	196	432
Montenegrobanka	-	6
Post banka	11	11
Crnogorska komercijalna banka	980	991
Bel Pagelle	18	244
Ispravka vrijednosti ostalih učešća	(60)	-
	<u>1.370</u>	<u>2.314</u>
	<u>20.701</u>	<u>18.966</u>

9 Ostala dugoročna potraživanja

Dugoročni depozit u iznosu 2.500 hiljada € se odnosi na depozit oročen u Crnogorskoj Komercijalnoj banci kao garancija za ugovor o kupovini AXE 10 opreme za digitalnu centralu sa Ericsson-om Nikola Tesla Zagreb. Depozit je dat 8. oktobra 2002. godine sa fiksnom kamatnom stopom od 7.5% godišnje i rokom dospjeća 31. decembra 2005. godine.

10 Potraživanja od kupaca

	2002	2001
Potraživanja od povezanih pravnih lica :		
Monet	1.181	2.086
Montecard	6	6
	<u>1.187</u>	<u>2.092</u>
Potraživanja za usluge telekomunikacije:		
Kupci u zemlji	18.836	11.547
Kupci u inostranstvu	2.761	-
Ispravka vrijednosti sumnjivih i spornih potraživanja	(5.815)	(4.734)
	<u>15.782</u>	<u>6.813</u>
Ostala potraživanja		
Potraživanja za kamate	167	-
Ostala potraživanja	92	453
	<u>259</u>	<u>453</u>
	<u>17.228</u>	<u>9.358</u>

Telekom Crne Gore a.d.

Napomene uz finansijske iskaze

(iznosi su iskazani u hiljadama Eura)

11 Kratkoročni plasmani

	2002	2001
Elektroprivreda Crne Gore	511	1.565
Crnogorska Komercijalna banka a.d. Podgorica	522	1.300
Vektis d.o.o. Podgorica	261	1.150
Hipotekarna Banka a.d., Podgorica	-	590
Rudnik uglja Pljevlja	-	511
Ministarstvo sporta	-	38
Montenegro banka	-	62
Banka za razvoj	-	36
Atlasmont banka	500	-
Budžet Republike Crne Gore	100	-
	<u>1.894</u>	<u>5.253</u>

Preduzeće je uložilo sredstva u zajmove i kratkoročne depozite uglavnom date preduzećima u Crnoj Gori. Zajmovi su dati koristeći prosječnu kamatnu stopu od oko 6%. U toku 2002.godine, Preduzeće je utvrdilo gubitke po osnovu nemogućnosti naplate od Elektroprivrede Crne Gore, Rudnika uglja i Montenegrobanka u likvidaciji.

12 Kapital i rezerve

	Broj akcija (u hiljadama)	Obične akcije Euro 000
Stanje na dan 1. januara 2002. godine	34.041	205.870
Efekat poništenja akcija zaposlenih i korekcija registrovanog akcerskog kapitala	(37)	(3.032)
Stanje na dan 31. decembra 2002. godine	<u>34.004</u>	<u>202.838</u>

Ukupan broj izdatih običnih akcija je 34.004 hiljada u vrijednosti od Euro 5.9651 po akciji. Tokom 2002. godine, Preduzeće je izvršilo korekciju svog osnovnog kapitala radi usklađivanja sa akcijskim kapitalom registrovanim kod Privrednog suda u Podgorici.

13 Dugoročne obaveze

	2002	2001
Finansiranje Pošte	397	1.258
Investicioni razvoj Pošte	2.063	2.873
Telekom Italia (Bar-Krf projekat)	475	1.129
Slovenska Izvozna Družba za prijem za radio i TV prijem	598	-
	<u>3.533</u>	<u>5.260</u>
Umajenje za dospjele obaveze	(2.935)	-
Dugoročne obaveze	<u>598</u>	<u>5.260</u>

Telekom Crne Gore a.d.

Napomene uz finansijske iskaze

(iznosi su iskazani u hiljadama Eura)

Dospjele obaveze za finansiranje na dan 31. decembra 2002. godine uključuju iznos od Euro 2.935 kao dospjeli dio dugoročnih obaveza i Euro 10 ostalih kratkoročnih obaveza.

Razdvajanjem Telekoma od Pošte u Crnoj Gori, nastale su određene obaveze za Telekom. Preostali iznos obaveze na dan 31. decembra 2002. godine predstavlja iznos glavnice na taj dan.

Obaveze za izgradnju projekta Bar-Krf odnose se na ugovor između Hellenic Telecommunications Organization S.A (OTB) i Telecom Italia S.p.A i Zajednicu JIPT za izgradnju, održavanje podvojnog optičkog kabla od Krf-a do Bara, koji je počeo da se koristi od 2000. godine. Preostali dio obaveze dospijeva za plaćanje Telekomu Italije tokom 2003. godine i to iz prihoda od međunarodnog saobraćaja prebijanjem potraživanja od Telecom Italia.

Obaveze prema Slovenskoj Izvoznj Družbi se odnose na kredit koji je dala ova izvozna-uvozna banka za finansiranje prodaje radio-difuzne opreme od strane slovenačkog dobavljača Iskra Elektrovezze Telekomu. Preostala obaveza od Euro 598 dospijeva u 10 jednakih polugodišnjih rata plativih u periodu od 12. maja 2003. godine do 12. novembra 2007. godine.

14 Kratkoročne obaveze iz poslovanja

	2002	2001
Dobavljači – povezana pravna lica – Monct	402	974
Priljeni avansi od povezanih pravnih lica	12	12
Dobavljači u zemlji	3.911	422
Dobavljači u inostranstvu	3.245	159
Obaveze prema RTV Crne Gore po osnovu mjesečne pretplate za RDC	1.222	1.000
Obaveze za PIO	1.437	1.787
Obaveze za dividende	296	-
Ostale obaveze	(70)	231
	10.455	4.585

15 Obaveze za poreze i doprinose

	2002	2001
Porez na općenje osnovnih sredstava	387	644
Republički porez na promet	1.010	793
Porez na promet – ostalo	67	66
Obaveze za porez na dobit	(214)	161
Obaveze za zarade, poreze na zarade i doprinose	-	431
Obaveze za dividende	-	(352)
Ostale obaveze prema zaposlenicima	-	(82)
Ostale obaveze	-	103
	1.250	1.764

Telekom Crne Gore a.d.
Finansijski izveštaji za godinu završenu
na dan 31. decembra 2002. godine

Telekom Crne Gore a.d.

Finansijski izvještaji za godinu završenu 31. decembra 2002.

Opšte informacije

Osnovne aktivnosti

Telekom Crne Gore A.D. ("Preduzeće" ili "Telekom") pruža usluge fiksne telefonije, usluge prenosa radio-televizijskih programa, i upravlja servisom za razmenu baza podataka na teritoriji Republike Crne Gore. Telekom ima monopol u pružanju usluga fiksne telefonije u Crnoj Gori i vlasnik je i upravlja većinom telekomunikacionih servisa u Republici. Telekom obuzbeđuje lokalne, nacionalne i međunarodne telefonske usluge i širok spektar ostalih telekomunikacionih usluga uključujući održavanje mreža, mreže podataka, telex i telegrafске usluge. Takođe obezbeđuje kako privatnim tako i pravnim licima širok spektar usluga od standardnih telefonskih do kompjuterskih komunikacionih mreža. U skladu sa Zakonom o telekomunikacijama Republike Crne Gore, Preduzeće bi trebalo da ima monopol u pružanju usluga fiksne telefonije u Crnoj Gori do 1. januara 2004. godine. Monopol je nedavno uspješno osporen na osnovu nesaglasnosti sa Ustavom Republike Crne Gore i zvanično ukinut. Telekom je vlasnik i operater značajne većine radio televizijske opreme u Crnoj Gori. Na osnovu novog Zakona o radio-difuziji objavljenog 11. novembra 2002. godine u "Službenom listu Republike Crne Gore" (Zakon o radio-difuziji), koji je stupio na snagu 19. novembra 2002. godine, sredstva za emitovanje radio i televizijskih signala će biti izdvojena u posebno javno preduzeće do 31. decembra 2003. godine. Detalji i pravni postupci na osnovu kojih će biti ostvareni ciljevi Zakona o radio-difuziji još treba da budu doneseni. Moguće je da sam Zakon o radio-difuziji bude promijenjen pre nego što dođe do transformacije.

Telekom posluje u skladu sa Zakonom o telekomunikacijama ("Zakon") koji je usvojila Skupština Crne Gore na sednici od 4. januara 2001. godine i u skladu sa Licencom za obavljanje delatnosti javnih fiksnih telekomunikacionih usluga ("Licenca") koju je izdala Agencija za telekomunikacije Republike Crne Gore 27. decembra 2001. godine. Licenca je izdata na period od 25 godina.

Tokom 2000. godine, Telekom je razvio GSM 900 mrežu mobilne telefonije i u maju 2000. godine počeo sa njenim komercijalnim korišćenjem kao provajder mobilne telefonije. Telekom je 28. jula 2000. godine osnovao Monet d.o.o ("Monet") kao svoje zavijano preduzeće u potpunom vlasništvu i pri tom je preneo poslove mobilne telefonije na Monet. Težišta mobilne telefonije u Crnoj Gori je liberalizovano i Monet doli tržište sa još jednim operaterom, ProMonie d.o.o.

Zajedničko ulaganje Telekomna sa ostalim investitorima (videti u daljem tekstu), MontenegroCard d.o.o., ("MonteCard") upravlja mrežom od oko 573 javnih telefona. Telekom je vlasnik 51% akcija MonteCard-a. Ostali dio akcija je u vlasništvu Hellascom-a i Jugovip-a. Na osnovu ugovora u osnivanju MonteCard-a, Telekom i Hellascom kontrolišu MonteCard.

Telekom je takođe vlasnik 25% udela u Internet-u Crne Gore, internet provajderu u Crnoj Gori, kao i vlasnik manjih udela u nekoliko komercijalnih banaka u Srbiji i Crnoj Gori.

Poslovanje Telekomna se odvija u Crnoj Gori. Preduzeće je imalo 1.348 zaposlenih na dan 31. decembra 2002. godine.

Preduzeće

Telekom je akcionarsko društvo koje je osnovano i ima sedišta u Crnoj Gori. Adresa sedišta preduzeća je Braće Zlatičanina 2, Podgorica, Crna Gora. Telekom je osnovan i registrovan u Privrednom sudu u Podgorici 31. decembra 1998. godine nakon transformacije i razdvajanja telekomunikacija i pošte iz javnog preduzeća PTT u Republici Crnoj Gori. Na osnovu Zakona o svođinskoj i upravljačkoj transformaciji broj 002/92 i 023/96, 17% akcija Telekomna je preneto sa Države Crne Gore na radnike Telekomna pod povoljnim uslovima. U okviru programa masovne vaučerske privatizacije ("MVP") koji je sproveden u Crnoj Gori tokom 2001. godine, Vlada Crne Gore je prenela dodatnih 32% akcija na građane Crne Gore i MVP fondove u zamenu za MVP sertifikate. Na 31. decembra 2002. godine Republika Crna Gora je vlasnik 51% akcija u Telekomu. Akcije Telekomna se kotiraju na NEX Montenegro berzi akcija u Crnoj Gori.

PriceWaterhouseCoopers d.o.o.
 Knez Mihailova 30/V
 11000 Belgrade
 Serbia and Montenegro
 Telephone +381 (11) 625 170
 +381 (11) 632 424
 +381 (11) 622 065
 Facsimile +381 (11) 627 203

Mišljenje revizora akcionarima Telekom Crne Gore a.d.

1. Izvršili smo reviziju bilansa stanja Telekom-a Crne Gore a.d. ("Preduzeće") sa stanjem na dan 31. decembra 2002. godine, odgovarajućeg bilansa uspeha, iskaza o promenama neto imovine i bilansa novčanih tokova za godinu završenu na taj dan. Rukovodstvo Preduzeća je odgovorno za podatke prikazane u finansijskim izveštajima. Naša odgovornost je da na osnovu izvršene revizije izrazimo mišljenje o prikazanim finansijskim izveštajima. Nismo bili angažovani i nismo izvršili reviziju finansijskih izveštaja sa stanjem na dan 31. decembra 2001. godine i za godinu završenu na taj dan.
2. Nismo bili imenovani za revizora Preduzeća do oktobra 2002. godine i nismo prihvatili odgovor na informacije tražene od prethodnog revizora u vezi njihove revizije finansijskih izveštaja za godinu završenu 31. decembra 2001. Iako smo sproveli alternativne revizorske procedure za pojedine pozicije na dan 31. decembra 2001. godine, nismo bili u mogućnosti da sprovedemo alternativne procedure za sve pozicije. Ove pozicije su imale materijalnog značaja na utvrđivanje neto profita za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2002. godine.
3. Kao što je navedeno u Napomeni 1 (D), do 1. jula 2002. godine većina prihoda i rashoda od Telekomovog dolaznog i odlaznog međunarodnog saobraćaja je regulisana sporazumom sa Zajednicom JPTT ("ZJPTT"). U skladu sa ovim sporazumom, ZJPTT je praktično određivao Telekomove prihode i rashode od međunarodnog saobraćaja na osnovu unapred utvrđenih procenata neto naplate ili plaćanja ukupnog međunarodnog saobraćaja za Srbiju i Crnu Goru. ZJPTT je dostavila Preduzeću limitirane podatke veoma slabog kvaliteta. Rukovodstvo Preduzeća je izvršilo uvid u limitirane podatke koji se odnose na taj saobraćaj, a koje je dobila od ZJPTT-a i izvršila je ukalkulisavanje prihoda i rashoda od međunarodnog saobraćaja na način koji predstavlja njihovu najbolju procenu preostalih iznosa. Zbog nedostatka zadovoljavajućih dokaza za reviziju, nismo bili u mogućnosti da se uverimo u korektnost ovih ukalkulisanih iznosa.
4. Materijalna imovina kupljena pre 1. januara 2000. godine je prvobitno iskazana na osnovu njihove nabavne vrednosti u jugoslovenskim Dinarima. Na dan 31. decembra 2000. godine Preduzeće je prokajžilo revalorizaciju ovih sredstava koja je rezultirala u povećanju sadašnje vrednosti od Euro 56.949 hiljada. Revalorizacija je izvršena na osnovu izveštaja lokalnog, nezavisnog procenitelja, koji je izvršio preračunavanja istorijske vrednosti jugoslovenskog Dinara u nemačku marku na osnovu deviznog kursa u godini nabavke sredstva. Nije izvršeno upoređivanje sa odgovarajućim tržišnim vrednostima. Takva kalkulacija, po našem mišljenju, nije u skladu sa MRS 16 "Nepokretnosti, postrojenja i oprema". Podaci koje ima Preduzeće u vezi sa nabavnom vrednošću osnovnih sredstava i korekcijama njihove vrednosti koje su izvršene u periodu hiperinflacije u Jugoslaviji ne dozvoljavaju precizno utvrđivanje nabavne vrednosti. Kao rezultat toga Preduzeće nije bilo u mogućnosti da primeni nijedan od principa procene vrednosti koji priznaje MRS 16. Kao što je objašnjeno u paragrafu D u računovodstvenim politikama, Preduzeće je angažovalo međunarodno priznato procenitelja da izvrši procenu vrednosti kako bi se ovo pitanje eliminisalo u 2003. godini.

Pored toga, zbog kontinuirane modernizacije i digitalizacije telefonskih centrala i ostalih mreža moguće je da postoji određena oprema koja će postati višak Preduzeća ili će biti zamenjena pre isteka korisnog veka trajanja tih sredstava. Preduzeće nije izvršilo uvid u korisni vek trajanja osnovnih sredstava u skladu sa MRS 16 "Nepokretnosti, postrojenja i oprema".

Nismo bili u mogućnosti da kvantifikujemo uticaj gore pomenutih činjenica na finansijski položaj Preduzeća i rezultat poslovanja.
5. Kao što je navedeno u Napomeni 1 i, za jedan deo zemljišta i zgrada, koje su iskazane u ovim finansijskim izveštajima ne postoji potpuna dokumentacija o vlasništvu. Nismo bili u mogućnosti se uverimo u vlasništvo nad ovim sredstvima.
6. Preduzeće je prikazalo uporedne podatke koji su pripremljeni u skladu sa važećim računovodstvenim principima u Crnoj Gori pre primene računovodstvenog okvira koji je opisan u "Osnovama za sastavljanje finansijskih izveštaja". Takva praksa, po našem mišljenju, nije u skladu sa MRS 8 "Neto dobitak ili gubitak perioda, fundamentalne greške i promene u računovodstvenim politikama". Ovaj standard zahteva da korekcije koje su nastale kao rezultat primene novih računovodstvenih politika, budu primenjene retrospektivno, osim ako nije moguće dovoljno precizno odrediti njihov efekat na početna stanja. Uporedni podaci bi trebalo da budu u skladu sa tim.
7. Zbog značaja činjenica navedenih u paragrafima 2 do 6, mi ne izražavamo mišljenje o finansijskim izveštajima.

8. Iako nije činjenica koja utiče na neizražavanje našeg mišljenja, kako je navedeno u Napomeni 7, skrećemo pažnju na činjenicu, da kao što je navedeno u Napomeni 24, Preduzeće može da bude izloženo tužbama od strane trećih lica za nadoknade šteta zbog korišćenja imovine trećih lica. Budući ishod ove činjenice ne može se predvideti sa izvesnošću.
9. Iako nije činjenica koja utiče na neizražavanje našeg mišljenja, kako je navedeno u Napomeni 7, ukazujemo Vam i na činjenicu da, kao što je navedeno u Napomeni 1 (c), ne postoji ugovor o interkonekciji između Preduzeća i Telekomu Srbije, koji bi regulisao dolazni i dolazni međunarodni saobraćaj Telekomu Srbije koji ide preko Telekomu Srbije i to u periodu od 1. jula 2002. godine do 31. decembra 2002. godine. Rukovodstvo Preduzeća veruje da će dogovor biti postignut i da će Preduzeće biti u mogućnosti da naplati tito potraživanja od međunarodnog saobraćaja Preduzeća trećih zemalja, a koji tranzitiraju preko Srbije u ovom periodu. U vezi sa tim, prihodi i rashodi od međunarodnog saobraćaja koji su utvrđeni u iznosu od Euro 1.899 hiljada i Euro 338 hiljada odnosno, rezultiraju u neto potraživanjima od Telekomu Srbije u iznosu od Euro 1.361 hiljadu. Ovi iznosi predstavljaju najbolju procenu rukovodstva o tarifama po minuti i ostvarenom saobraćaju. Iako rukovodstvo veruje da će pomenuti prihodi i rashodi rezultirati za Preduzeće, ugovor sa Telekomom Srbije još uvek nije finalizovan. Krajnji ishod pomenute činjenice trenutno ne može biti utvrđen.
10. Iako nije činjenica koja utiče na neizražavanje našeg mišljenja, kako je navedeno u Napomeni 7, skrećemo pažnju i na Napomenu 4 - Prestanak poslovanja, koja ukazuje da u skladu sa Zakonom o radio-difuziji (kako je definisano u Napomeni 4), Telekom je dužan da prebaci svu svoju opremu za emitovanje i prenos radio-televizijskih programa i zaposlene na novo pravno lice, RDC, do 31. decembra 2003. godine.
11. Iako nije činjenica koja utiče na neizražavanje našeg mišljenja, kako je navedeno u Napomeni 7, skrećemo pažnju na Napomenu 24. U 2001. godini zavisno preduzeće Monet d.o.o. je platilo deo dividende koje se odnose na rezultat iz 2000. godine u iznosu od Euro 240 hiljada direktno Vladi Crne Gore kao akcionaru Telekomu. Iznos koji je uplaćen izračunat je na osnovu procenta koji Vlada Crne Gore ima u Telekomu. U 2002. godini Monet je objavio dividendu sa uvažavanjem iznosa Euro 2.674 hiljada i platio Euro 2.200 hiljada Telekomu. Protiv Telekomu i Moneta je podignuta sudska parnica za nezakonitost ovakve isplate dividende u 2002. godini. Konkretni ishod parnice se ne može trenutno predvideti i nije izvršeno nikakvo rezervisanje u finansijskim izveštajima za potencijalne obaveze koje mogu proizaći iz toga.
12. Iako nije činjenica koja utiče na neizražavanje našeg mišljenja kako je navedeno u Napomeni 7, skrećemo pažnju na Napomenu A- Osnov za sastavljanje finansijskih izveštaja. Ova Napomena ukazuje na činjenicu da je Preduzeće u pripremi ovih finansijskih izveštaja nastojalo da korektno sledi kako Zakon o Računovodstvu i Reviziji, tako i dodatna uputstva koje je dao Institut računovoda i revizora Crne Gore. U skladu sa tim, ovi finansijski izveštaji nisu pripremljeni u skladu sa svim Međunarodnim računovodstvenim standardima. Priznavanje, vrednovanje i obelodanjivanje transakcija i stanja vezane za poslovanje i bilansne pozicije koje nisu navedene u standardima su regulisane računovodstvenim politikama, utvrđenim od strane rukovodstva kao što je navedeno u priloženim finansijskim izveštajima. U skladu sa tim, priloženi finansijski izveštaji nisu pripremljeni u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima. Ovi finansijski izveštaji nisu pripremljeni za lica, koja nisu u saznanju posledica neprimenjivanja ovih standarda.

PricewaterhouseCoopers d.o.o.

PricewaterhouseCoopers d.o.o.

Ministarstvo finansija Republike Crne Gore
Odobrenje za vršenje revizije broj 01-4110/1

Bеоград, 25. jun 2003. godine

Telekom Crne Gore a.d.

Bilans uspeha
na dan 31. decembra 2002. godine

pozicija	Netoiznos	31. decembar 2002	31. decembar 2001
1 Prihod	1	74.802	60.059
2 Ostali poslovni dobitci	2	543	4.733
3 Izvršen i kapitalizovan rad od strane proizvođača za sopstvene svrhe		-	-
4 Promene na zalohama gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje		-	-
5 Utrošene sirovine u toku perioda	3	(28.055)	(21.875)
6 Troškovi zaposlenih	3,5	(16.692)	(11.455)
7 Amortizacija	2	(19.083)	(17.996)
8 Ostali poslovni rashodi	3	(7.319)	(7.196)
Profit od poslovnih aktivnosti		4.194	6.270
9 Neto finansijski trošak	6	2.572	(2.319)
10 Dohotak od pruženih preduzeća		-	-
11 Porez na dobitak	7	(2.607)	(231)
Profit posle oporezivanja		4.159	3.720
12 Manjinski interes		-	-
Neto profit od poslovnih aktivnosti		4.159	3.720
13 Vredne stavke		-	-
Neto profit		4.159	3.720

Telekom Crne Gore a.d.

Bilans stanja na dan 31. decembra 2002. godine

(svi iznosi su iskazani hiljadama Euro)

Pozicija	Napomene	31. decembar 2002	31. decembar 2001	
AKTIVA				
Stalna imovina				
		198.459	197.775	
1	Neplaćeni upisani kapital	-	-	
2	Nematerijalna imovina	10	6.032	4.010
3	Materijalna imovina	11	169.226	174.799
4	Dugoročni finansijski plasmani	12	20.701	18.966
5	Ostala dugoročna potraživanja	13	2.500	-
6	Odloženi porezi	-	-	-
Ukupna stalna imovina		22.458	23.674	
Obrtna imovina				
	14	1.491	640	
7	Zalihe	15	17.228	9.258
8	Potraživanja od kupaca	-	-	-
9	Sopstvene akcije	16	1.894	5.253
10	Kratkoročni plasmani	17	1.251	4.119
11	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	18	304	4.213
12	Unapred plaćeni troškovi	18	290	-
13	Obracunati a neplaćeni prihodi	-	-	-
14	Ostala obrtna imovina	-	-	-
Ukupna obrtna imovina		220.917	221.449	

Telekom Crne Gore a.d.

Bilans stanja (nastavak) na dan 31. decembra 2002. godine

(svi iznosi su iskazani u hiljadama eura)

pozicija	Napomene	31. decembar 2002	31. decembar 2001	
KAPITAL REZERVE				
Kapital i rezerve				
15	19	203.062	209.819	
15		Upisani kapital	202.638	205.670
16		Emisiona premija	-	-
17		Revalorizacione rezerve	-	-
18	19	Ostale rezerve	2.061	427
19	19	Neraspoređeni dobitak/gubitak	(.837)	3.522
Ukupno kapital i rezerve				
Dugoročne obaveze				
20		Dugoročne obaveze	3.205	5.260
20	20	Dugoročne obaveze	598	5.250
21	21	Odloženi porezi	2.607	-
22		Odloženi prihodi	-	-
23		Ostale dugoročne obaveze	-	-
Kratkoročne obaveze				
24		Kratkoročne obaveze	14.650	6.370
24	22	Kratkoročne obaveze iz poslovanja	10.155	4.585
25		Kratkoročne finansijske obaveze	2.945	10
26	23	Obaveze za poreze	1.250	1.764
27		Obršunane obaveze	-	11
UKUPNA PASIVA		220.917	221.449	

Lice odgovorno za sastavljanje bilansa

Rukovodilac privrednog društva

Podgorica, 31. mart 2003. godine

Telekom Crne Gore a.d.

Iskaz o promjenama neto imovine

(svi iznosi su iskazani hiljadama Eura)

	Akcijski kapital	Akcijska premija	Revalorizacione rezerve	Ostale rezerve	Neraspoređena dobit	Ukupno
Stanje na dan 31. decembra 2000. godine	203.057	-	-	229	1.246	204.532
Uplate fizičkih i pravnih lica za telefonske priključke	1.196	-	-	-	-	1.196
Kompenzacija obaveza za dividende prema Vladi Crne Gore sa dugom Vlade Crne Gore prema Telekomu za završene investicije	890	-	-	-	-	890
Mesne mreže priodjane bez naknade	774	-	-	-	-	774
Povlačenje dela trajnog uloga u Internetu Crne Gore	(47)	-	-	-	-	(47)
Preus dobiti sa 2000. godinu iz Moneta	-	-	-	-	52	52
Dividende	-	-	-	-	(1.298)	(1.298)
Dobit iz poslovanja u 2001. godini	-	-	-	-	3.720	3.720
Preus na zakonske rezerve	-	-	-	198	(198)	-
Stanje na dan 31. decembra 2001 i 1. januara 2002.	205.870	-	-	427	3.522	209.819
Promena računovodstvenih politika (a)	(3.032)	-	-	1.296	(5.660)	(7.396)
Čudilak po osnovu revalorizacije osnovnih sredstava	-	-	-	-	-	-
Dobit po osnovu revalorizacije osnovnih sredstava	-	-	-	-	-	-
Krsne razlike	-	-	-	-	-	-
Neto dobiti i gubici koji nisu iskazani u bilansu uspeha	-	-	-	-	-	-
Neto profit za tekuću godinu	-	-	-	-	4.159	4.159
Raspodela tekućeg profita u zakonske rezerve	-	-	-	238	(333)	-
Dividende (Napomena 9)	-	-	-	-	(3.520)	(3.520)
Emisija novi akcija	-	-	-	-	-	-
Stanje na kraju godine	202.838	-	-	2.061	(1.837)	203.062

(a) Promene u računovodstvenim politikama se odnose na primenu novih računovodstvenih politika u 2002. godini, kao što je navedeno u računovodstvenim politikama u sekciji A.

Telekom Crne Gore a.d.

Dijans novčanih tokova

(svi iznosi su iskazani hiljadama Euro)

Pozicija	Napomene	31. decembar 2002	31. decembar 2001
Gotovinski tokovi iz operativnih aktivnosti			
Gotovinski tokovi iz operativnih aktivnosti	26	21.796	16.168
Odliv gotovine na ime plaćene kamate		(98)	(40)
Odliv gotovine na ime plaćenog poreza		(375)	(71)
Neto gotovina iz operativnih aktivnosti		21.323	16.057
Gotovinski tokovi iz aktivnosti investiranja			
Odliv na osnovu kupovine movira, postrojenja i opreme		(21.043)	(5.537)
Odliv na osnovu sticanja nematerijalnih ulaganja	10	(2.312)	(3.835)
Odliv za davanje kredita		(600)	(12.381)
Priliv od prodaje postrojenja i opreme		-	-
Priliv od naplaćenih kredita		2.357	8.479
Priliv od primljene kamate		150	60
Priliv od primljenih dividendi		2.244	53
Priliv po osnovu vrednih stavki		-	(1.413)
Neto gotovina iz aktivnosti investiranja		(19.304)	(14.574)
Gotovinski tokovi iz aktivnosti finansiranja			
Odliv zbog otplata zajmova		(1.649)	(3.007)
Priliv od emitovanju akcijskog kapitala		-	2.000
Priliv po osnovu vrednih stavki		-	202
Odliv po osnovu isplaćenih dividendi	9	(3.229)	(1.035)
Neto gotovina iz aktivnosti finansiranja		(4.878)	(1.840)
Neto povećanje gotovine i gotovinskih ekvivalenata		(2.859)	(357)
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na dan 1. januara 2002. godine		4.110	4.467
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na dan 31. decembra 2002. godine	17	1.251	4.110

Indeks računovodstvenih politika

	Strana		Strana
A Osnov za sastavljanje finansijskih izveštaja	9	K Odloženi porez na dobit	13
B Računovodstveno iskazivanje ulaganja u preduzeća kćeri, zajednička ulaganja i pridružena preduzeća	10	L Naknade zapostavljanja	13
C Preračunavanje transakcija u stranoj valuti	11	M Subvencije Vlade za nabavku osnovnih sredstava	13
D Materijalna imovina	11	N Rezervisanje	13
E Nematerijalna ulaganja	12	O Utvrđivanje prihoda	14
F Umanjenje vrednosti dugoročne imovine	12	P Dividende	14
G Kratkoročni plasmani	12	Q Uporedni podaci	14
H Zalihe	12	R Prezentacija finansijskih izveštaja	14
I Potraživanja po osnovu prodaje	12		
J Gotovina i gotovinski ekvivalenti	12		

Telekom Crne Gore a.d.

Računovodstvene politike

(svi iznosi su iskazani u hiljadama Eura ukoliko nije drugačije naznačeno)

Računovodstvene politike primenjene prilikom sastavljanja ovih finansijskih izveštaja su sledeće:

A Osnov za sastavljanje finansijskih izveštaja

Ovi finansijski izveštaji predstavljaju finansijske izveštaje za pravno lice Telekomna Crne Gore a.d., sastavljene su u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u Crnoj Gori. Telekom je posebno pripremio konsolidovani finansijski izveštaj.

Zakon Republike Crne Gore eksplicitno zahteva da finansijski izveštaji za godinu završenu 31. decembra 2002. budu sastavljeni primenom samo 18 Međunarodnih Računovodstvenih Standarda ("MRS"), kao što je navedeno u članu 21 Zakona o računovodstvu i reviziji u Crnoj Gori. Institut računovođa i revizora Crne Gore ("IRRCG") je prema ovom zakonu nadležan za pružanje pojašnjenja i uputstva emogorskim preduzećima za primenu MRS-a.

U pismu od 6. juna 2003. godine IRRCG je dao uputstva da je Preduzeće obavezno da, prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja za 2002. godinu, primeni samo one MRS koji su eksplicitno navedeni u Zakonu o Računovodstvu i Reviziji, iako može dobrovoljno izabrati da primeni dodatne standarde.

Takođe IRRCG dalje naglašava da odredbe vezane za primenu standarda koje se odnose na standarde čija primena nije obavezna, nisu primenljive prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja u skladu sa propisanim standardima.

U skladu sa tim, ovi finansijski izveštaji su sastavljeni u skladu sa navedenim MRS-ima u Zakonu o Računovodstvu i Reviziji, i u slučajevima kada su se ovi standardi pozivali na ostale standarde, koji nisu navedeni u Zakonu, oni nisu primenjeni. Standardi koji su primenjeni su sledeći:

- IAS 1 Prezentacija računovodstvenih iskaza
- IAS 2 Zalihe;
- IAS 7 Iskazi o tokovima gotovine;
- IAS 8 Neto dobitak ili gubitak perioda, fundamentalne greške i promena u računovodstvenim politikama;
- IAS 10 Potencijalne obaveze i događaji koji nastaju nakon datuma bilansiranja;
- IAS 11 Ugovori o dugoročnoj izgradnji;
- IAS 12 Porez na dobit.
- IAS 15 Informacije koje odražavaju učinke promena cena;
- IAS 16 Nepokretnosti, postrojenja i oprema;
- IAS 17 Leasing
- IAS 18 Prihodi;
- IAS 23 Troškovi uzajmljivanja;
- IAS 25 Evidentiranje investicija;
- IAS 24 Prezentiranje transakcija sa povezanim licima;
- IAS 28 Računovodstveno ubuhvatanje investicija u pridružena preduzeća;
- IAS 30 Obelodanjivanje u finansijskim izveštajima banuku i sličnih institucija;
- IAS 31 Računovodstveno izveštavanje o interesima u zajedničkim poduhvatima;
- IAS 38 Nematerijalna ulaganja

Preduzeće je dodatno izabralo da primeni MRS 2: "Efekti promena kursova stranih valuta" i MRS 37 "Rezervisanja, potencijalne obaveze i eventualni delovi imovine". Pored toga, propisani format za sastavljanje finansijskih izveštaja nije u skladu sa MRS 1 i MRS 7, tako da ovi standardi nisu primenjeni.

Utvrđivanje, vrednovanje i obelodanjivanje transakcija i stanja, koje nisu pokrivene prethodno navedenim standardima, pokriveno je računovodstvenim politikama koje je definišalo rukovodstvo Preduzeća i koje su opisane u ovim finansijskim izveštajima. Finansijski izveštaji su sastavljeni u skladu sa konceptom istorijskih vrednosti, modifikovanih za revalorizaciju osnovnih sredstava.

Sastavljanje finansijskih izveštaja je u skladu sa opšte prihvaćenim računovodstvenim principima i zahteva korišćenje procena i pretpostavki koje utiču na iskazane iznose imovine i obaveza obrazložena potencijalnih obaveza na dan sastavljanja finansijskih izveštaja, kao i prihode i rashode u periodu izveštavanja. Iako su procene izvršene na osnovu najboljeg znanja rukovodstva o tekućim događajima i aktivnostima, stvarni rezultati se mogu konačno razlikovati od ovih procena.

Telekom Crne Gore a.d.

Računovodstvene politike

(svi iznosi su iskazani u hiljadama Eura ukoliko nije drugačije naznačeno)

A Osnov za sastavljanje finansijskih izveštaja (nastavak)

Primera novih računovodstvenih politika od 1. januara 2002. godine izazvala je sledeće korekcije početnih stanja kapitala i rezervi:

Primena novih računovodstvenih politika

Izmena računovodstvenog tretmana naknada za telefonske priključke ranije iskazane u okviru kapitala	(1.731)
Prenos na ostale rezerve rudi usaglašavanja akcijskog kapitala sa registrovanim akcijskim kapitalom	(1.296)
Ostale korekcije na osnovnom kapitalu	(5)
Korekcije akcijskog kapitala	(3.032)
Prenos sa akcijskog kapitala na ostale rezerve (videti gore)	1.296
Rezervisanje vezano za nemogućnost povraćaja investicija koje nije utvrđeno na dan 31. decembra 2001.	(496)
Rezervisanje za sudajiva i sporna potraživanja koje nije utvrđeno na dan 31. decembra 2001.	(1.182)
Izmena računovodstvenog tretmana međunarodnog saobraćaja sa ZJPTT (Napomena 1)	(522)
Izmena računovodstvenog tretmana obaveza za Poštu (Napomena 20)	(4.022)
Neobračunati prihodi na dan 31. decembra 2001	3.128
Neobračunati rashodi na dan 31. decembra 2001.	(2.560)
Korekcija neraspoređene dobiti	(5.660)
	(7.396)

B Računovodstveno iskazivanje ulaganja u preduzeća kćeri, zajednička ulaganja i pridružena preduzeća

(1) Zavisna preduzeća

Zavisna preduzeća, koja predstavljaju ona pravna lica (uključujući i pravna lica sa specijalnim namenama) u kojima Telekom ima udeo u vlasništvu iznad 50% ili više od polovine prava glasa ili drugačije rečeno pravo upravljanja finansijska i poslovna politikom preduzeća, prikazana su u vrednosti troška sticanja, koji je predmet umanjenja vrednosti. Primitljene dividende od preduzeća kćeri i dividende objavljene pre završetka godine se evidentiraju u bilansu uspeha u okviru finansijskih troškova u neto iznosu umanjene za porez po odbitku od 15% (2001: 15%). Dividende objavljene nakon završetka godine ali koje nisu primitljene nisu evidentirane u finansijskim izveštajima.

Troškovi sticanja uloga su iskazani po realnoj vrednosti date imovine, emitovanih akcija ili preuzetih obaveza na dan sticanja uvećanih za direktne troškove sticanja imovine.

(2) Zajednička ulaganja i pridružena preduzeća

Ulaganja u zajednička ulaganja i pridružena preduzeća se iskazuju po vrednosti troška, umanjenog za vrednost umanjenja vrednosti imovine. Zajednička ulaganja su pravna lica u kojima Telekom ima kontrolu zajedno sa drugim investitorima. Pridružena preduzeća su pravna lica u kojima Preduzeće ima između 20% i 50% prava glasa, ili u kojima Preduzeće ima značajan uticaj, ali koja nisu pod njegovom kontrolom. Ulaganja Telekomu u pridružena preduzeća obuhvataju "goodwill" (umanjen za akumuliranu amortizaciju) prilikom sticanja. Ukoliko iznos gubitka u pridruženoj preduzeću prevazilazi ulug, Preduzeće ne evidentira iznos gubitka iznad uloga ukoliko Preduzeće nije stvorno obaveze ili izvršilo plaćanja u ime pridruženog preduzeća.

Telekom Crne Gore a.d.

Računovodstvene politike

(svi iznosi su iskazani u hiljadama Euroa ukoliko nije drugačije naznačeno)

C Preračunavanje transakcija u stranoj valuti

(1) Valuta izveštavanja

Pozicije uključene u finansijske izveštaje iskazane su u valuti ("valuta izveštavanja") koja najbolje odražava ekonomsku suštinu nastalog događaja i okolnosti relevantne za taj subjekt (pravno lice). Ovi finansijski izveštaji su iskazani u Eurima.

Vlada Republike Crne Gore je 3. novembra 1999. godine donela odluku da uvede dualni valutni sistem, uvođenjem Nemačke Marke kao paralelnu zvaničnu valutu. Vrednost Dinara bila je fiksirana na 20 Dinara za 1 Nemačku Marku kao paralelnu zvaničnu valutu. Od 1. januara 2002. godine zvanična valuta na teritoriji Crne Gore je Euro.

(2) Transakcije i salda

Transakcije u stranoj valuti se preračunavaju u valutu izveštavanja po zvaničnom kursu važećem na dan transakcije. Prihodi i rashodi po osnovu kursnih razlika koji nastaju po osnovu preračunavanja ovih transakcija, kao i po osnovu preračunavanja monetarne aktive i pasive iskazane u stranoj valuti u bilansu uspeha.

Prihodi i rashodi nastali iz operativnih aktivnosti kao i oni koji proizilaze iz aktivnosti finansiranja su prikazani u neto iznosu u okviru finansijskih rashoda.

D Materijalna imovina

Osnovna sredstva obuhvataju uglavnom: telekomunikacionu opremu i mreža, radio i TV opremu, zgrade i kancelarije i IT opremu. Sva sredstva stečena pre 1. januara 2000. godine su prikazana po vrednosti zasnovanoj na proceni koju je izvršio eksterni nezavisan procenitelj, umanjenu za amortizaciju akumuliranu u kasnijem periodu. Osnovna sredstva stečena nakon 1. januara 2000. godine su iskazana po istorijskom trošku umanjenoj za akumuliranu amortizaciju.

Procena vrednosti sredstava nabavljenih pre 1. januara 2000. godine izvršio je lokalni nezavisan procenitelj i procena je evidentirana u finansijskim izveštajima za 2000. godinu. Po osnovu revalorizacije neto knjigovodstvena vrednost osnovnih sredstava uvođena je za Euro 56.949 (DEM 111.335). Revalorizacija je izvršena na osnovu prethodne istorijske vrednosti jugoslovenskog Dinara u Euro (preko DEM) na osnovu deviznog kursa u godini nabavke sredstva. Nije izvršeno upoređivanje sa odgovarajućim tržišnim vrednostima. Takođe, evidencije Preduzeća o istorijskoj vrednosti osnovnih sredstava i njihovom korišćenju tokom vremena za hiperinflaciju u Jugoslaviji ne omogućavaju tačno određivanje nabavne vrednosti. Kao rezultat toga, Preduzeće nije bilo u mogućnosti da primeni nijedan od osnovnih metoda prizatih Međunarodnim računovodstvenim standardima. Preduzeće je angažovalo međunarodnog priznatog procenitelja kako bi izvršilo procenu vrednosti osnovnih sredstava u cilju rešavanja ovog problema.

Povećanje sadašnje vrednosti osnovnih sredstava po osnovu revalorizacije evidentirano je direktno preko neraspoređene dobiti u okviru akcijskog kapitala. Amortizacija se vrši na revalorizovane iznose.

Amortizacija se vrši proporcionalnom metodom raspoređivanjem vrednosti troška ili revalorizovanog iznosa tokom ekonomskog veka korišćenja sredstva, koji su sledeći:

Zgrade	40 godina
Oprema za prenos uključujući i podvodni kablovski sistem	20 godina
Centralc	10 godina
Vozila	6-7 godina
Kompjuterska oprema	5 godina
Ostala oprema	5-10 godina

Zemljište se ne amortizuje.

Preduzeće nije izvršilo audit u ekonomski vek korišćenja različitih grupa sredstava koji će biti rashodovana ili stavljena van upotrebe usled uvođenja novije tehnologije.

Troškovi pozajmljivanja, koji su povezani sa pozajmljivanjem za finansiranje izgradnje ili nabavke osnovnih sredstava, evidentiraju se u trenutku njihovog nastanka.

Telekom Crne Gore a.d.

Računovodstvene politike

(svi iznosi su iskazani u hiljadama Euroa osim ako nije drugačije naznačeno)

D Materijalna imovina (nastavak)

Troškovi tekućeg i investicionog održavanja evidentiraju se u bilansu uspeha u periodu u kome su nastali. Troškovi značajnih popravki se evidentiraju kao povećanje sadašnje vrednosti osnovnog sredstva kada je verovatno da će buduće ekonomske koristi iznad originalno procenjenih standardnih performansi pripasti Preduzeću. Značajne popravke se amortizuju tokom preostalog ekonomskog veka korišćenja sredstava. Najveći deo popravki se amortizuje u toku istog vremenskog perioda koliki je korisni vek trajanja sredstva na koji se odnose.

Lokalna telefonska mreža je konstruisana i prebačena u vlasništvo Preduzeća od strane opština ili Vlade i kapitalizovana zajedno sa svom oszalom poklonjenom opremom po tržišnoj vrednosti određenoj od strane nezavisnog procenitelja 31. decembra 2000. godine i to posebno za sredstva stečena do 1. januara 2000. godine i posebno za naknadno stečena sredstva. Sredstva priložena bez naknade evidentirana su kao kapital u trenutku prijema sredstava.

Preduzeće takođe nema pouzdane podatke kako bi se procenilo kako je akcijski kapital određen ali je verovatno da su data sredstva uključena u njegovu vrednost. Preduzeće je stoga 2002. godine donelo odluku da reklasifikuje iznos od Euro 173,170 sa državnog kapitala korišćenog u prethodnom računovodstvenom okviru na akcijski kapital po novom računovodstvenom okviru, tako da se kapital preduzeća služe sa iznosom registrovanim kod suda.

E Nematerijalna ulaganja

(1) Licenca

Troškovi nabavke licencne za telekomunikacije su kapitalizovani i amortizuju se ravnomerno tokom veka korišćenja licencne. Licenca se amortizuje u periodu od 25 godina. Telekom smatra da pretpostavka obnavljanja koja je definisana u MRS 28 - Nematerijalna ulaganja, da ekonomski vek korišćenja nematerijalnih ulaganja ne treba da bude duži od 20 godina je neodrživa zbog kombinacije činjenica da je period na koji je odobrena licenca 25 godina i da će ograničeni resursi koji su dodeljeni Telekomu ovom licencom biti i dalje potrebni tako da će biti u mogućnosti da nastavu svoje osnovno poslovanje i nakon 20 godina.

F Umanjenje vrednosti dugoročne imovine

Osnovna sredstva, dugoročna potraživanja, uključujući i "goodwill" i nematerijalna ulaganja nisu procenjiva za indikatore smanjenja vrednosti kad god događaji ili promene u okolnostima ukazuju da sadašnju vrednost nije adekvatna, jer IAS 36 "Nepokretnosti, postrojenja i oprema ne čini sastavni deo računovodstvenog okvira koji je objašnjen u osnovama sastavljanja finansijskih izveštaja.

G Kratkoročni plasmani

Svi ostali plasmani se iskazuju po istorijskom trošku nabavke, umanjenom za iznos za koji rukovodstvo proceni da neće moći biti u celini nadoknađen. Navedena procena se uglavnom vidi na osnovu vrsta u vrednost neto imovine pravnog lica u koje je investirano.

Nabavka i prodaja plasmana se evidentira na dan nastanka transakcije, dan kada se Preduzeće obaveže da će kupiti ili prodati plasman.

H Zalihe

Zalihe se vode po nižoj vrednosti od cene koštaju ili neto realizovane vrednosti. Zalihe uglavnom obuhvataju rezervne delove za opremu. Trošak se određuje na osnovu metode specifične identifikacije.

I Potraživanja po osnovu prodaje

Potraživanja po osnovu prodaje se iskazuju po fakturnoj vrednosti umanjenoj za ispravku vrednosti sumnjivih i spornih potraživanja.

J Gotovina i gotovinski ekvivalenti

Gotovina i gotovinski ekvivalenti se iskazuju po nominalnoj vrednosti. U svrhu sastavljanja bilansu novčanih tokova gotovina i gotovinski ekvivalenti obuhvataju gotovinu u blagajni, čepozite kod banaka i ostale visoko likvidne plasmane čiji je rok dospelca do tri meseca ili manje i bankarska prekorčenja. Bankarska prekorčenja su uključena u pozajmice u okviru tekućih obaveza u bilansu stanja.

Telekom Crne Gore a.d.

Računovodstvene politike

(svi iznosi su iskazani u hiljadama Eura ukoliko nije drugačije naznačeno)

K Odloženi porez na dobit

Odloženi porez na dobit se evidentira u potpunosti, upotrebom metoda obaveza ili na privremene razlike između poreske osnovice potraživanja i obaveza i njihove knjigovodstvene vrednosti iskazane u finansijskim izveštajima. U svrhu obračuna odloženog poreza na dobit koriste se poreske stope za koje se očekuju da će se primenjivati u periodu kada se sredstvo bude realizovalo ili obaveza izmirla na temelju poreskih stopa koje se primenjuju na datum bilansa.

Odložena poreska sredstva se priznaju u iznosu za koji se misli da će kroz budući profit za oporezivanje vremenske razlike moći da budu realizovana.

Odloženi porez na dobit obuhvata i privremene razlike koje proizilaze iz ulaganja u preduzeću kćeri, povezano preduzeća i zajednička ulaganja, osim u slučajevima kada se trenutak realizacije privremene razlike može kontrolisati i kada je verovatno da privremene razlike neće biti realizovane u deklardnoj budućnosti.

L Naknade zaposlenih

Obaveze po osnovu otpremnina i jubilarnih nagrada

Preduzeće je po Kolektivnom ugovoru o radu u obavezi da isplati otpremnine u iznosu od 10 minimalnih mesečnih zarada ostvarenih u Preduzeću i između 1 i 9 minimalnih mesečnih zarada po osnovu jubilarnih nagrada kao što su:

10 godina rada u Preduzeću	3 osnovne cene rada
20 godina rada u Preduzeću	5 osnovnih cena rada
30 godina rada u Preduzeću	7 osnovnih cena rada
39 godina i 34 godina rada (respektivno za muškarce i žene)	9 osnovnih cena rada

Obaveze preduzeća su ograničene na period važenja Kolektivnog ugovora o radu. Rukovodstvo Preduzeća veruje da svojim delovanjem u prošlosti nije stvorilo obavezu da nastavi sa pružanjem ovih beneficija svojim radnicima nakon isteka trenutno važećeg Kolektivnog ugovora. U ovim finansijskim izveštajima nije izvršeno rezervisanje za troškove jubilarnih nagrada nakon isteka njegovog važenja.

M Subvencije vlade za kupovinu osnovnih sredstava

Subvencije Vlade su utvrđene po realnoj vrednosti gde je postojala razumna sigurnost da će subvencija biti primljena i da će Preduzeće poštovati sve uslove subvencije.

Subvencije Vlade koje se odnose na nabavku osnovnih sredstava su po starom računovodstvenom okviru uključene su dežavni kapital. Kao što je opisano u sekciji D uključene su ili u akcijski kapital ili u zakonske rezerve.

Amortizaciju osnovnih sredstava koja su nabavljena iz subvencija se evidentira u bilansu uspeha tokom ekonomskog veka trajanja.

N Rezervisanja

Rezervisanja se vrše za tekuće sudske sporove. Preduzeće ima tekuće pravne ili povezane obaveze koje su nastale kao posledica događaja u prošlosti, za koje je sigurno da će izazvati odliv sredstva po osnovu izdirenja obaveza i za koje se može pouzdano proceniti taj iznos. Kada preduzeće očekuje da će izvršeno rezervisanje biti nadoknađeno, na primer putem osiguranja, naknada se registruje kao odvojena stavka aktive, ali tek u trenutku kada naknada postane izvesna.

Preduzeće vrši rezervisanje za ugovore za koje se očekuje da će očekivane koristi od ugovora biti manje od neizbežnih obaveza koje proizilaze iz ugovora.

Rezervisanje za restrukturiranja obuhvata kazne za prekid iznoga i kazne za prekid ugovornog odnosa sa zaposlenima, i vrši se u periodu u kome Preduzeće postaje zakonski obavezno ili je stvorena obaveza plaćanja. Za troškove tekućih aktivnosti Preduzeće ne vrši rezervisanje unapred.

Telekom Crne Gore a.d.

Računovodstvene politike

(svi iznosi su iskazani u hiljadama Evra, osim ako nije drugačije naznačeno)

O Utvrđivanje prihoda

Prihodi, koji ne obuhvataju promet na promet, sastoje se od prihoda za pružene usluge i isporučene proizvode. Prihodi od svih usluga se evidentiraju u periodu kada su nastali. Računovodstvene politike koje se odnose na određene stavke prihoda prikazane su detaljnije u napomeni I Prihodi.

P Dividende

Dividende se evidentiraju u finansijskim izveštajima Preduzeća u periodu u kome su odobrene od strane akcionara Preduzeća.

Q Uporedni podaci

Uporedni podaci prikazani u ovim finansijskim izveštajima sastavljeni su na osnovi prethodnog računovodstvenog okvira (bivši Jugoslovenski Računovodstveni Standardi) i ne mogu se porediti sa podacima prikazanim za tekuću godinu. Efekat primene novog računovodstvenog okvira prikazan je kao "Efekat promene računovodstvene politike" u okviru iskaza promena na neto imovinu.

R Prezentacija finansijskih izveštaja

Iako preduzeće posluje u dva poslovna segmenta: poslovi javnog telefonskog servisa i poslova prenosa i emitovanja radio-televizijskih programa, Preduzeće ne priprema posebne izveštaje po segmentima jer ne poseduje dovoljno računovodstvenih podataka kako bi bilo u stanju da pomenute segment razdvoji.

Zakon o radio-difuziji obavezuje Preduzeće da prenese svoj radio i televizijski segment na posebno pravno lice. Ovaj prenos nije posebno obrazložen kao prekid poslovanja.

Telekom Crne Gore a.d.

Upravljanje finansijskim rizicima

Faktori finansijskog rizika

Preduzeće je izloženo različitim finansijskim rizicima, uključujući kreditni rizik, rizik likvidnosti, rizik od promena deviznih kurseva kao i rizik od promena kamatni stopa. Preduzeće ne koristi finansijske derivate niti vrši hedžing kako bi se obezbjedilo od navedenih rizika.

Ne postoji okvir za formulno upravljanje rizicima u Telekomu. Upravni Odbor se uglavnom fokusira na upravljanje kreditnim i rizikom likvidnosti kako bi se minimizirali mogući gubici.

(i) Kreditni rizik

Preduzeće nema značajni kreditni rizik zbog diversifikovane baze kupaca osim za ukupnu izloženost Ministarstvima i Agencijama Vlade Crne Gore u iznosu od Euro 2.000 hiljada na dan 31. decembra 2002. godine i Elektroprivred Crne Gore ("Elektroprivreda") u iznosu od Euro 1,607 hiljada. Preduzeće koristi prekid pružanja usluga kao glavni način naplate.

(ii) Rizik likvidnosti

Obuzvano upravljanje rizikom likvidnosti podrazumeva održavanje gotovine i hartija od vrednosti kojima se može trgovati, sposobnost finansiranja kroz adekvatne izvore i mogućnost odučavanja pozicije na tržištu. Projekti koji zahtevaju značajna ulaganja su delimično finansirani od strane dobavljača.

(iii) Rizik od promena kurseva stranih valuta

Poslovanje Preduzeća je izloženo jednim delom riziku od promena kursa strane valute uglavnom u odnosu na specijalna prava vučenja (SDR) i US dolar koji su korišćeni za izmirenje prihoda i rashoda od međunarodnog saobraćaja.

(iv) Rizik od promena kamatnih stopa

Preduzeće ima ograničene kamatnosne pozajmice. Kamatnosna imovina se uglavnom odnosi na depozite i kredite uobrene emigrantskim preduzećima i bankama sa fiksnom kamatnom stopom.

Telekom Crne Gore a.d.

Napomene uz finansijske izvještaje

Indeks za napomene uz konsolidovane finansijske izvještaje		Strana
1	Prihodi	8
2	Ostali poslovni dobitci	20
3	Profit od poslovnih aktivnosti	21
4	Prestanak poslovanja	22
5	Troškovi zaposlenih	22
6	Neto finansijski prihod/trošak	23
7	Perez na dobitak	23
8	Zarada po akciji	24
9	Dividenda po akciji	24
10	Nematerijalna imovina	24
11	Materijalna imovina	25
12	Dugoročni finansijski plasmani	26
13	Ostala dugoročna potraživanja	27
14	Zaliha	27
15	Potraživanja od kupaca	28
16	Kratkoročni plasmani	28
17	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	29
18	Unapred plaćen: troškovi i obračunati a nanaplaćeni prihodi	29
19	Kapital i rezerve	29
20	Dugoročne obaveze	30
21	Odloženi porez	31
22	Kratkoročne obaveze iz poslovanja	32
23	Obaveze za poreze i doprinose	32
24	Potencijalne obaveze	33
25	Ugovorene obaveze za investiciona ulaganja	34
26	Gotovinski tokovi iz operativnih aktivnosti	34
27	Transakcije sa povezanim pravnim licima	35
28	Događaji nakon datuma bilansiranja	36

Telekom Crne Gore a.d.

Napomene uz finansijske izveštaje

(svi iznosi su iskazani u hiljadama Euroa ukoliko nije drugačije naznačeno)

J	Prihodi	2002	2001
	Prihodi od odlaznih domaćih i međunarodnih poziva (a)	36.199	34.500
	Mesečna pretplata (b)	5.824	3.674
		42.023	38.174
	Prihodi od interkonekcije		
	- Monet (d)	5.196	1.800
	- PreMonte (d)	10.039	2.068
	- međunarodni		
	- međunarodni pozivi upućeni u Crnu Goru preko Telekoma Srbije (e)	1.899	-
	- ZJPTT (f)	7.063	5.683
	- direktno (g)	4.468	-
		28.665	19.551
	Ostali prihodi		
	Prihodi od Radio i TV difuzije (c)	1.662	1.163
	Prihodi od uključivanja novih pretplatnika	816	-
	Prihodi od zakupa i održavanja vodova	288	245
	Telegraf i Telex	239	121
	Usluge ISDN	106	-
	Ostali prihodi (h)	1.003	805
		4.114	2.334
	Ukupni prihodi	74.802	60.059

(a) Prihodi od odlaznih domaćih i međunarodnih poziva

Prihodi od odlaznih poziva u Srbiji i Crnoj Gori (domaćih) i međunarodnih se naplaćuju od korisnika Telekoma. Dio prihoda od poziva upućenih domaćim operaterima mobilne telefonije i međunarodnih poziva se plaća na osnovu tranzita i destinacija operatera mreža kojima su pozivi upućeni.

(b) Mesečna pretplata

Mesečna pretplata se fakturiše korisnicima usluga Preduzeća bez obzira na njihovo korišćenje Telekomove mreže. Telekomova pretplata koja se fakturiše korisnicima uključuje ponud nadoknade za korišćenje linija, i pretplatu koju Telekom naplaćuje u ime Radio Televizije Crne Gore ("RTV") i u ime sopstvene Telekomove poslovne jedinice Radio-difuznog centra ("RDC"). Iznosi koje su naplaćeni u ime RTV su isplaćivani RTV-u i nisu uključeni u prihode- naplaćene pretplate u 2002. godini su iznosile Euro 3.432. RTV snosi rizik naplate potraživanja. Iznosi koji su fakturisani u ime RDC su klasifikovani kao Prihodi od Radio i TV difuzije (videti Napomenu 1c u daljem tekstu).

(c) Prihodi od Radio i TV difuzije

Prihodi od Radio i TV difuzije se odnose na iznose fakturisane kroz mesečnu pretplatu korisnicima Telekoma, u ime RDC.

Telekom Crne Gore a.d.

Napomene uz finansijske izvještaje

(svi iznosi su iskazani u hiljadama Eura ukoliko nije drugačije naznačeno)

1 Prihodi (nastavak)

(d) Prihodi od interkonekcije – Monet i ProMonte

Prihodi od interkonekcije sa Monet-om i ProMonte-om obuhvataju prihode od operatera mobilne telefonije za saobraćaj koji je potekao u njihovim mrežama, a završio se u Telekomu-u ili je preko Telekom-ove mreže usmeren dalje.

Od jula 1996. do 31. decembra 2000. godine, potraživanja i obaveze između Telekoma i ProMonte-a su bile nerečene zbog različitih neslaganja. U toku 2001. godine, Telekom i ProMonte su postigli dogovor o tarifama za interkonekciju i izvršili poravnaje preostalih Telekomovih neto obaveza od Euro 4.359 na dan 31. decembra 2000. godine. Izmiranje obaveza je izazvalo reinvestiranje 9% akcija koje je Telekom imao u ProMonte-u u iznosu od Euro 4.602. Nakon poravnaja u 2001. godini, Telekom i ProMonte su izmirivali redovno svoje međusobne obaveze od interkonekcije.

(e) Prihodi od interkonekcije preko Telekoma Srbije

Prihodi od interkonekcije od Telekoma Srbije predstavljaju procenjene prihode od međunarodnog saobraćaja upućenog u mrežu Crne Gore preko Telekoma Srbija od 1. jula 2002. godine, kada je Telekom Crne Gore počeo sa potpunim direktnim međunarodnim obračunom (videti u daljnjem tekstu). Do 31. marta 2003. godine nije postojao još uvek finalizovan ugovor između Telekoma Crne Gore i Telekoma Srbije o izmjenjima za međunarodni saobraćaj ili saobraćaj koji je potekao iz Telekoma Srbija ili mobilnih operatera u Srbiji, a koji je završen 1.1. tranzitno preko mreže Telekoma Crne Gore. Rukovodstvo veruje da će dogovor o međunarodnom saobraćaju biti postignut i da će u skladu sa njim prihodi i rashodi od međunarodnog saobraćaja koji su potekli ili se završili u inostranim mrežama biti priznati koristeći najbolju moguću procenu uprave koja se odnosi na minute saobraćaja i tarife po minuti.

U prošlosti nije bilo nikakvih poravnaja saobraćaju pristiglog ili upućenog Telekomu Srbije ili operaterima mobilne telefonije u Srbiji (preko mreže Telekoma Srbija) i moguće je da će obe strane imati izvesne troškove na očekivanoj osnovi kada sporazum između Telekoma Srbije i Crne Gore bude postignut. U skladu sa tim, prihodi i rashodi od interkonekcije sa Telekomom Srbije ili operaterima mobilne telefonije u Srbiji nisu potvrđeni u ovim finansijskim izvještajima.

(f) Prihodi od interkonekcije - ZIPTT

Ovi prihodi predstavljaju većinu prihoda od dolaznog međunarodnog saobraćaja pre 1. jula 2002. godine, do kada je većina obračuna međunarodnog saobraćaja za Srbiju i Crnu Goru išla preko Zajednice JPTT ("ZIPTT"). Telekomu su bili dostupni vrlo limitirani podaci vezani za međunarodni obračun od strane ZIPTT i Rukovodstvo Telekoma je moralo da napravi značajne procene kako bi utvrdila prihode i rashode od ove vrste saobraćaja do 1. jula 2002. Kako je deo Telekomovih prihoda i rashoda u vremenu poslovanja preko ZIPTT-a tokom 2001. i od 1. januara 2002. do 30. juna 2002. godine računat kao 6,91% ukupnog međunarodnog saobraćaja Srbije i Crne Gore, a ne kao stvarni saobraćaj ka ili od Crne Gore, Rukovodstvo Telekoma-a nije mogla da iskoristi nijedan od Telekomovih tehničkih podataka kako bi izvršili kalkulisanje za dolazni i odlazni međunarodni saobraćaj, jer su se njihova merenja samo odnosila na saobraćaj upućen u i iz Crne Gore.

Telekom Crne Gore je jedna od strana u ZIPTT-u zajedno sa Telekomom Srbije, Poštom Crne Gore i Poštom Srbije. Rukovodstvo Telekoma, trenutno nije u mogućnosti da proceni efekte na finansijski položaj i rezultate poslovanja Telekoma Crne Gore, ukoliko ih bude bilo, prilikom bilo koje naredne transformacije ili rasformiranja ZIPTT.

(g) Prihodi od interkonekcije- direktni međunarodni saobraćaj

Ovi prihodi predstavljaju prihode od međunarodnih dolaznih poziva iz zemalja sa kojima je Telekom Crne Gore uspostavio direktne međunarodne obračune. Pre 1. jula 2002. godine, Telekom je imao međunarodne obračune sa malim brojem zemalja koji su bili vršeni van ZIPTT. Tokom druge polovine 2002. godine zaključen je veliki broj direktnih ugovora za interkonekciju.

(h) Ostali prihodi

Ostali prihodi obuhvataju uglavnom prihode od ostalih usluga koje Telekom Crne Gore pruža svojim korisnicima, kao što su listing poziva, govorna pošta i ostale prihode koji nastaju iz Telekomovog poslovanja.

Prihodi i rashodi interkonekcije su prikazani u bruto iznosu u ovim finansijskim izvještajima. Iznosi potraživanja od i obaveza prema istim operaterima su prikazani u neto iznosu u bilansu stanja u slučajevima posrtnanja osnova za prebijanje istih.

Iznosi fakturisani za nove priključke korisnika su predstavljani kao prihod u periodu u kome je korisnik priključen.

Telekom Crne Gore a.d.

Napomene uz finansijske izveštaje

(svi iznosi su iskazani u hiljadama Eura ukoliko nije drugačije naznačeno)

2 Ostali poslovni dobiti

	2002	2001
Ostali poslovni dobiti		
Viškovi osnovnih sredstava	351	-
Prilodi od rashodovanja nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	47	4.600
Ostalo	145	133
Ukupno ostali poslovni dobiti	543	4.733

Telekom Crne Gore a.d.

Napomene uz finansijske izvještaje

(svi iznosi su iskazani u hiljadama Eura ukoliko nije drugačije naznačeno)

3 Profit od poslovnih aktivnosti

Sledeće stavke su uključene u utvrđivanje dobiti iz poslovanja:

	2002	2001
Rashodi interkonekcije		
- Mreži	(4.528)	(974)
- ProMonto	(8.449)	(16.328)
- međunarodni		
- međunarodni pozivi iz Crne Gore upućeni u inostranstvo preko Telekoma Srbije	(538)	-
- ZIPTT	(4.919)	-
direktno	(1.828)	-
Troškovi distribucije telefonskih računa preko Pošte Crne Gore	(1.358)	(1.401)
Troškovi održavanja	(2.781)	(1.578)
Troškovi rezervnih delova i ostalog materijala	(492)	(430)
Gorivo i električna energija	(1.086)	(939)
Govorne aparature	(619)	-
Obuke i seminari	(419)	(12)
Ostali troškovi	(1.038)	(207)
Troškovi utrošenih sredstava	(28.055)	(21.875)
Troškovi zaposlenih (Napomena 5)	(16.692)	(11.455)
Amortizacije (Napomene 11, 26)		
Osnovna sredstva	(18.795)	(17.957)
Amortizacija nematerijalnih ulaganja (Napomene 10, 26)		
- Licenca za Telekomunikacije	(236)	-
- Software	(54)	(39)
	19.085	(17.996)
Ostali poslovni rashodi		
Dobitek / (gubitak) od rashodovanja osnovnih sredstava (Napomena 26)	(1.611)	(2.682)
Troškovi transporta	(120)	(12)
Zakupnine	(267)	(37)
Reklame	(210)	(18)
Reprezentacija	(173)	(122)
Osiguranje	(297)	(80)
Provizija banaka	(422)	(249)
Porezi na imovinu i ostali porezi	(1.134)	(819)
Troškovi licence	(676)	-
Otpisi zaliha	(76)	(89)
Ispravci vrednosti potraživanja	(1.081)	(1.562)
Sponzorstva	(507)	-
Ostalo	(745)	(1.524)
Ostali poslovni rashodi	(7.319)	(7.196)

Telekom Crne Gore a.d.

Napomene uz finansijske izveštaje

(svi iznosi su iskazani u hiljadama Euroa ukoliko nije drugačije naznačeno)

4 Prestanak poslovanja

U skladu sa novim Zakonom o Radio-difuziji u Crnoj Gori ("Zakon o radio-difuziji"), koji je na snazi od 23. novembra 2002. godine, Republike Crna Gora osniva javno preduzeće Radio-difuzni centar ("RDC"). U skladu sa Zakonom o radio-difuziji, Telekom je dužan da do 31. decembra 2003. godine iz svog sastava izdvoji sva sredstva Radio i TV difuzije i zaposlene i to u toku nekoliko koraka predviđenih Zakonom o radio-difuziji na sledeći način:

- Do 30. aprila 2003. godine RDC bi trebalo da bude izdvojen kao nezavisno preduzeće od Telekoma Crne Gore sa operativne strane, a koje će i dalje poslovati u sastavu Telekoma;
- Do 30. juna 2003. godine Telekom treba da pripremi deobni bilans na osnovu stanja u poslovnim knjigama na dan 31. decembra 2002 i da preduzme sve neophodne korake za izdvojanje preduzeća; i
- Do 31. decembra 2003. godine, Telekom treba da donese sva neophodna akta na osnovu kojih će se izvršiti upis RDC-a u sudski registar.

Precizan pravni način na koj će se izvršiti transformacija još uvek nije definisan. Zakon o radio-difuziji će možda doživeti promene pre nego što transakciju bude završena. Preduzeće nije izvršilo uvid u smanjenje vrednosti sredstava i nikakav gubitak od umanjenja vrednosti sredstava nije priznat vezano za Telekomovo radio-difuzno poslovanje.

Podaci Preduzeća vezani za poslovanje radio-difuzije nisu potpuni. Sredstva su interno organizovana u dve poslovne jedinice Telekoma Crne Gore i na dan ovog finansijskog izveštaja ne postoji finalna lista sredstava i obaveza koja će biti prebačena na RDC. Tokom 2002. godine, Telekom je ostvario prihodi od radio-difuzije u iznosu od Euro 1.662 (2001: 1.163). Računovodstveni sistem Preduzeća ne daje mogućnost da se proceni vrednost usluga koje obezbeđuju pomenute poslovne jedinice za ostale poslovne jedinice u okviru Telekoma Crne Gore ili pak da se obračunaju u potpunosti i dovoljno precizno troškovi pomenutih jedinica koje bi trebalo prebaciti na RDC i zbog toga je Preduzeće iskazalo sve rezultate svog poslovanja i finansijski položaj kao jedinstveni segment izveštavanja (uključujući i operacije koje prestaju sa poslovanjem).

5 Troškovi zaposlenih

	2002	2001
Neto zarade i naknade	5.800	4.646
Porezi i doprinosi na zarade i naknade	7.228	4.765
Ostali likvidni rashodi	2.664	2.044
Ukupni troškovi zaposlenih	16.692	11.455

Prosečan broj zaposlenih u 2002. godini je bio 1.348 (2001: 1.298).

Ostale naknade obuhvataju troškove različitih beneficija zaposlenima u skladu sa Telekomovim kolektivnim ugovorom, kao što su naknade troškova prevoza, zimnicu, topli obrok i ostalo.

Telekom Crne Gore a.d.

Napomene uz finansijske izvještaje

(svi iznosi su iskazani u hiljadama Evra ukoliko nije drugačije naznačeno)

6 Neto finansijski prihod /trošak

	2002	2001
Finansijski troškovi:		
- troškovi kamata	(98)	(39)
- negativne kursne razlike	(260)	(136)
- razno	-	(2.475)
Finansijski prihodi:		
- prihodi kamata	317	60
- pozitivne kursne razlike	296	267
Prihodi od dividende od Monet (neto od poreza po odbitku od Euro 401)	2.277	-
Prihodi od dividende od MontuCarada (neto od poreza po odbitku od Euro 15)	40	4
	<u>2.572</u>	<u>(2.319)</u>

Računovodstveni sistem koji koristi Preduzeće ne dozvoljava konzistentnu kalkulaciju pozitivnih i negativnih kursnih razlika. Sve pozitivne i negativne kursne razlike su iskazane u okviru transakcija finansiranja iako su iste ostvarene na osnovu prihoda i rashoda poslovanje pre nego od finansijskih aktivnosti.

Dividende u iznosu od Euro 290 koje je iskazao Monet u 2001. godini, a u odnosu na raspodelu dobiti iz 2000. su direktno plaćene Vladi Crne Gore u odnosu od 83%, koliko je bilo tadašnje učešće Države Crne Gore u akcijskom kapitalu Telekoma. Preostali deo od 17% ili Euro 53 su bile isplaćene Telekomu i bile su prikazane u kapitalu

7 Porez na dobitak

	2002	2001
Tekuci porez	-	(231)
Odloženi porez (Napomena 25)	(2.607)	-
	<u>(2.607)</u>	<u>(231)</u>

Porez na dobitak Preduzeća pre oporezivanja se razlikuje od teoretskog iznosa koji bi se dobio koristeći poresku stopu koja je važeća u zemlji:

	2002	2001
Profit pre oporezivanja	6.706	3.951
Porez računat koristeći stopu od 20% ; 15% do Euro 100 (2001: 20% ; 15% do Euro 100)	(1.741)	(808)
Prihod od dividendi oporezovan na izvoru	454	93
Ostali neoporezivi prihodi	-	1.477
Troškovi koji se ne priznaju za svrhe oporezivanja	(619)	(995)
Nepriznati poreski gubici	(1.111)	-
Troškovi poreza	<u>(2.607)</u>	<u>(231)</u>

Telekom Crne Gore a.d.

Napomena uz finansijske izveštaje

(svi iznosi su iskazani u hiljadama Eura ukoliko nije drugačije naznačeno)

8 Zrada po akciji

	2002	2001
Neto profit koji pripada akcionarima pre raspodele na zakonske rezerve (Euro 000)	4.159	3.720
Prosečan ponderisan broj izdatih akcija (u hiljadama)	34.023	34.041
Osnovna zarada po akciji (Euro cente po akciji)	12,22	10,92

Razvodnjena zarada po akciji je izračunata korigujući prosečan broj običnih akcija koje su preostale kako bi se uzela u obzir konverzija svih razvodnjenih potencijalnih običnih akcija. Preduzeće nema potencijalnih razvodnjenih običnih akcija.

9 Dividenda po akciji

Tokom 2002. godine, dividende u iznosu od Euro 3.520 su deklarisane u odnosu na raspodelu dobiti iz 2001. godine i isplaćene su akcionarima (2001: Euro 3.395). Dividenda po akciji je iznosila Euro centi 10,36 po akciji (2001: Euro centi 9,97). Na dan 31. decembar 2002 nisu još uvek bile deklarisane dividende, a koje se odnose na raspodelu profita za 2002. godinu.

10 Nematerijalna imovina

	Licence	Software	Ukupno
Godina završena 31. decembra 2002. godine			
Sadašnja vrednost - početno stanje	3.834	176	4.010
Nabavke	2.702	10	2.712
Troškovi amortizacije (Napomena 2. 34)	(236)	(54)	(290)
Sadašnja vrednost - krajnje stanje	5.900	132	6.032
Stanje 31. decembra 2002. godine			
Nabavna vrednost	6.136	225	6.361
Ispravka vrednosti	(236)	(93)	(329)
Sadašnja vrednost	5.900	132	6.032

Agencija za Telekomunikacije Republike Crne Gore je izdala 27. decembra 2001. godine Telekomu posebnu licencu za obavljanje javnih fiksnih telekomunikacionih usluga, a koja je važeća od 1. januara 2002. godine za period od 25 godina. Licenca omogućuje Telekomu pored prava da instalira, održava i koristi u poslovanju javne centrale za fiksnu telefonsku mrežu, i pravo na dodatne radio frekvencije, od kojih je najznačajnija radio frekvencija koja će se koristiti za UMTS mobilne mreže.

Licenca je prvobitno šttila monopol Telekoma nad fiksnim telekomunikacijama sve do 1. januara 2004. godine, ali je monopol zadavao uspešno osporen na osnovu nesaglasnosti sa Ustavom Republike Crne Gore i zvanično ukinuta.

Preduzeće ima pravo da dobije bezuslovni produžetak od 10 godina nakon isteka vremena na koju je licenca prvobitno data. Licenca se trenutno amortizuje u vremenskom periodu od 25 godina.

Tokom 2001. i 2002. godine plaćena je naknada za korišćenje licence u iznosu od Euro 6.136. Pored tog jednokratnog iznosa Preduzeće je dužno da plati iznos od 1% od godišnjih prihoda licence.

Software se uglavnom odnosi na licence za software koji se koriste u centralama za međunarodni saobraćaj i radio-difuzni uređajima.

Telekom Crne Gore a.d.

Napomene uz finansijske izveštaje

(svi iznosi su iskazani u hiljadama Eura ukoliko nije drugačija naznačeno)

II Materijalna imovina

	Zemljište	Zgrade	Oprema	Investicije u toku i avansi za osnovna sredstva	Ukupno
Godina završena 31. decembra 2001. godine					
Sadašnja vrednost - početno stanje	2.522	129.464	38.806	4.007	174.799
Nabavke (a)	326	1.163	86	17.566	19.141
Transferi (b)	-	6.541	3.019	(9.905)	(344)
Amortizacija (Napomenama 3,20)	-	(12.675)	(6.120)	-	(18.795)
Ispravka vrednosti (c)	-	(656)	(823)	(92)	(1.611)
Sredstva uočena u Menet	(21)	(223)	(1.409)	-	(3.953)
Krajnje stanje- sadašnja vrednost	2.827	123.264	31.559	11.576	169.226
Na dan 31. decembra 2002. godine					
Nabavna vrednost	2.827	274.479	70.040	11.576	358.922
Ispravka vrednosti	-	(151.215)	(38.481)	-	(189.696)
Sadašnja vrednost	2.827	123.264	31.559	11.576	169.226

(a) Nabavke tokom perioda se uglavnom odnose na investicije u digitalizaciju mreže, razvijanje mreže optičkih kablova i unapređenje lokalnih distributivnih mreža. Tokom 2002. godine Telekom je takođe nabavio novu opremu za svoju Radio-difuznu poslovnu jedinicu.

(b) Transferi se odnose na prenos sa opreme na zalihe u iznosu od Euro 344.

(c) Produzeće je izvršilo popis osnovnih sredstava i utvrdilo je da nedostaju ili su zastarela sredstva sa sadašnjom vrednošću od Euro 1.611.

Tokom 2002. godine Produzeće je izvršilo ponovnu procenu preostalog korisnog veka trajanja centrala i zgrada. Kao rezultat toga, troškovi amortizacije navedeni gore uključuju uticaj promenjenih korisnih vekova trajanja centrala (sa preko 14,3 godine na 10 godina) i zgrada (sa 55-56 na 40 godina). Ovaj efekat je rezultirao u povećanju troškova amortizacije od Euro 1.758.

Produzeće nije izvršilo ponovnu procenu korisnog veka trajanja ostalih kategorija osnovnih sredstava. Konstantna modernizacija i digitalizacija Telekomove mreže je učinila mnoga sredstva i opremu zastarelom i neupotrebljivom. Produzeće namjerava da izvrši detaljnu procenu vrednosti osnovnih sredstava koja će takođe obuhvatiti i procenu korisnog veka trajanja svih kategorija osnovnih sredstava.

Produzeće nije razmatralo smanjenje vrednosti ili izvršilo uvid u postojanje indikatora smanjenja vrednosti. U skladu sa tim, moguće je da postoje sredstva ili grupe sredstava čije sadašnje vrednosti prevazilaze njihovu tržišne vrednosti.

Produzeće ne poseduje svu neophodnu dokumentaciju o vlasništvu nad značajnim delom zemljišta i zgrada.

Telekom Crne Gore a.d.

Napomene uz finansijske izveštaje

(svi iznosi su iskazani u hiljadama Euro ukoliko nije drugačije naznačeno)

11 Materijalna imovina (nastavak)

Avansi za osnovna sredstva

Avansi za osnovna sredstva, predstavljani u okviru pozicije Investicije u toku i avansi za osnovna sredstva, u iznosu od Euro 3.353 na dan 31. decembra 2002. godine se odnose na:

	2002	2001
Ericsson – Nikola Tesla Zagreb	1.793	250
Fin Invest	1.500	-
Ostalo	60	307
	<u>3.353</u>	<u>557</u>

Avansi dati Ericsson- Nikola Tesla, Zagreb su plaćeni u skladu sa Ugovorom o kupovini digitalnog sistema centrale AXE 10. Avansi dati: Fin Invest-u se odnose na izgradnju nove poslovne zgrade Telekom-a Crne Gore u Podgorici.

12 Dugoročni finansijski plasmani

	2002	2001
Učešća u kapitalu povezanih pravnih lica		
Učešće u kapitalu povezanog pravnog lica u potpunom vlasništvu – Monic (a)	19.247	15.232
Učešće u kapitalu u zajedničkom ulaganju – Montecard	84	829
PTT Standard	346	591
Ispravka vrednosti učešća u kapitalu povezanih pravnih lica	(346)	-
	<u>19.331</u>	<u>16.652</u>
Ostala učešća (c)		
Zoil Lovcen	37	37
Montnaž	48	48
Hipotekarna banka	19	19
Jugobanka	-	71
Investiciona banka	-	1
Poštanska štedionica	127	404
Internet Crne Gore	196	482
Montenegrobanka	-	6
Post banka	11	11
Crnogorska komercijalna banka	980	991
Bel Pagette	18	244
Ispravka vrednosti ostalih učešća	(66)	-
	<u>1.370</u>	<u>1.310</u>
	<u>20.701</u>	<u>18.966</u>

Telekom Crne Gore a.d.

Napomene uz finansijske izveštaje

(svi iznosi su iskazani u hiljadama Eura ukoliko nije drugačije naznačeno)

12 Dugoročni finansijski plasmani (nastavak)

Glavna učešća, od kojih su u preduzećima koja nisu kotirana na berzi su:

(a) Monet

Monet je povezano pravno lice u kome Telekom ima potpuno vlasništvo, i registrovano je u Republici Crnoj Gori. Monet je osnovan u julu 2000. godine i Telekom je nakon toga predao prethodno kupljenu GSM 900 mrežu po vrednosti originalnog troška nabavke od Euro 15.232.

Tokom 2002. godine, Preduzeće je izvršilo pravnu registraciju povećanja svog uloga u Monet-u na osnovu uloga u stvarima u vrednosti od Euro 4.015. Uložena sredstva se uglavnom sastoje od GSM telefonske opreme koju su koristila oba preduzeća Telekom (za svoje ruralne korisnike) i Monet, koji je koristio tu opremu kao nerazdvojni deo svoje mobilne mreže. Pošto je Monet odvek koristio navedena sredstva, za potrebe ovih finansijskih izveštaja ona su uložena u Monet od njegovog osnivanja u julu 2000. godine, u skladu sa MRS 16- Nekretnosti, postrojenja i oprema. Ispravka vrednosti koja je stvorena pod prethodnim računovodstvenim tretmanom u Telekomu, je nadoknađena prako neraspoređene dobiti i dodatni troškovi amortizacije nisu utvrđeni u 2002. godini za ta ista sredstva u okviru ovih finansijskih izveštaja.

U ovim finansijskim izveštajima, Preduzeće je iskazalo svoje učešće u Monetu na bazi troška. Dividende koje je Telekom primio od Moneta su uključene u bilans uspeha Telekoma u računovodstvenom periodu kada su usvojene.

(b) MonteCard

MonteCard je zajedničko ulaganje Telekoma i ostalih ulagača.

Telekom vrednuje svoje učešće u MonteCardu na bazi troška. Sposobnost MonteCarda da nastavi poslovanje zavisi od stalne podrške njegovih vlasnika. Telekom nije izvršio nikakvu analizu umanjenja vrednosti ove investicije.

(c) Ostala učešća

Ostala učešća su iskazana na bazi troška uzimajući u obzir ispravke vrednosti koje odražavaju mogućnost da učešća neće biti u potpunosti povraćena. Prilikom primene specifičnog računovodstvenog okvira opisanog u okviru Osnova za sastavljanje finansijskih izveštaja, pojedine pozicije, koje su predstavljale trošak u skladu sa prethodnim računovodstvenim tretmanom, u vrednosti od Euro 1.502, su eliminisane iz vrednosti učešća u Montecardu, PTT Standardu, Internetu Crne Gore i Bel Pagetu. Rukovodstvo Telekoma je izvršilo procenu povraćaja uloga. Kako se uložina u preduzećima ne trguje aktivno, sudašnja vrednost neto imovine je korišćena kao osnov za iskazivanje mogućnosti povraćaja uloga. Kao rezultat procene vrednosti učešća, učešća u Jugobanci, Montenegrobanki i Investicionoj banci u iznosu od Euro 78 su u potpunosti otpisana, a delimično je izvršen otpis učešća u Poštanskoj Štedionici i Crnogorskoj Komercijalnoj banci u iznosu od Euro 288. Potpuna ispravka vrednosti je izvršena za učešća u PTT Standardu, Montmaku i Bel Pagetu u iznosu od Euro 412.

13 Ostala dugoročna potraživanja

	2002	2001
Dugoročni oročeni depozit u Crnogorskoj Komercijalnoj banci	2.500	-

Dugoročni depozit se odnosi na depozit oročen u Crnogorskoj Komercijalnoj banci kao garancija za ugovor o kupovini AXE 10 opreme za digitalnu centralu sa Ericsson-om Nikola Tesla Zagreb (videti gore). Depozit je dat 8. oktobra 2002. godine sa fiksnom kamatnom stopom od 7.5% godišnje i rokom dospeća 31. decembra 2005. godine.

14 Zalihe

Zalihe na dan 31. decembra 2002, u iznosu od Euro 1.491 (31. decembra 2001: Euro 640) uglavnom se odnose na prenosne kablove i rezervne delove za prenosnu opremu i jedan deo opreme za mobilnu telefoniju koja je kupljena za potrebe Montela.

Telekom Crne Gore a.d.

Napomene uz finansijske izveštaje

(svi iznosi su iskazani u hiljadama Eura ukoliko nije drugačije naznačeno)

15 Potraživanja od kupaca

Tekuća potraživanja i dati avansi:

	2002	2001
Potraživanja od povezanih pravnih lica :		
Monet – interkonekcija	692	1.937
Monet – dividende	474	-
Monet- ostalo	15	149
Montecarl	6	6
	<u>1.187</u>	<u>2.092</u>
Potraživanja za usluge telekomunikacije:		
Kupci u zemlji	18.536	11.547
Kupci u inostranstvu	2.761	-
Ispravka vrednosti sumnjivih i spornih potraživanja	(5.815)	(4.734)
Ukupno potraživanja za telekomunikacione usluge	<u>15.482</u>	<u>6.813</u>
Ostala potraživanja		
Potraživanja za kamate	167	-
Ostala potraživanja	92	451
Ukupno ostala potraživanja	<u>259</u>	<u>451</u>
	<u>17.238</u>	<u>9.358</u>

16 Kratkoročni plasmani

	2002	2001
Elektroprivreda Crne Gore	511	1.565
Crnogorska Komercijalna banka a.d, Podgorica	522	1.300
Vektro d.o.o. Podgorica	261	1.150
Hipotekarna Banka, a.d., Podgorica	-	590
Rudnik uglja Pljevlja	-	511
Ministarstvo sporta	-	38
Montenegro banka	-	63
Banka za razvoj	-	36
Adasmont banka	500	-
Budžet Republike Crne Gore	100	-
	<u>1.894</u>	<u>5.253</u>

Preduzeće je uložilo sredstva u zajmove i kratkoročne depozite uglavnom data preduzećima u Crnoj Gori. Zajmovi su dati koristeći prosečnu kamatnu stopu od oko 6%. U toku 2002.godine, preduzeće je utvrdilo gubitke po osnovu nemogućnosti naplate od monopolskog elektroprivrednog sistema, Elektroprivreda Crne Gore, Rudnika uglja i Montenegrobanka u likvidaciji.

Telekom Crne Gore a.d.

Napomene uz finansijske izveštaje

(svi iznosi su iskazani u hiljadama eura ukoliko nije drugačije naznačeno)

17 Gotovina i gotovinski ekvivalenti

	2002	2001
Računi u bankama	1.232	4.091
Blagajna	19	19
	<u>1.251</u>	<u>4.110</u>

Na dan 31. decembra 2002. gotovira je uglavnom dežana na računima u Crnogorskoj Komercijalnoj banci i Atlasmont banci.

18 Unapred plaćeni troškovi i obračunati i nenaplaćeni prihodi

	2002	2001
Ukalkulisanih prihodi od poziva	290	-
Unapred plaćeni troškovi	304	4.313
	<u>594</u>	<u>4.313</u>

Preduzeće je izvršilo merenje impulsa na centrima za potrebe fakturisanja 27. decembru 2002; ukalkulisani prihod predstavlja rezultat procene prihoda koji su nastali u preostalim danima decembra 2002.

Unapred plaćeni troškovi u 2002. godini uglavnom predstavljaju unapred plaćene troškove premija osiguranja, obuke kadrova i troškove odeljavanja.

19 Kapital i rezerve

	Broj akcija (u hiljadama)	Obične akcije Euro 000
Stanje na dan 1. januara 2002. godine	34.041	205.870
Efekat poništenja akcija zaposlenih i korekcija registrovanog akcijskog kapitala	(37)	(3.032)
Stanje na dan 31. decembra 2002. godine	<u>34.004</u>	<u>202.838</u>

Ukupan broj izdatih običnih akcija je 34.004 hiljada u vrednosti od Euro 5 965 E po akciji. Sve izdate akcije su u potpunosti plaćene.

Tokom 2002. godine, Preduzeće je izvršilo korekciju svog osnovnog kapitala radi usklađivanja sa akcijskim kapitalom registrovanim kod Privrednog suda u Podgorici.

Telekom Crne Gore a.d.

Napomene uz finansijske izvještaje

(svi iznosi su iskazani u milijardama Euroa ukoliko nije drugačije naznačeno)

20 Dugoročne obaveze

	2002	2001
Finansiranje Pošte	(397)	(1.238)
Investicioni razvoj Pošte	(2.063)	(2.873)
Telekom Italia (Bar-Krf projekat)	(175)	(1.129)
Slovenska Izvozna Družba za opremu za radio i TV opremu	(598)	-
	<u>(3.533)</u>	<u>(5.260)</u>
Umanjenje za dospelu obavezu (a)	(2.935)	-
Dugoročne obaveze	598	5.260

(a) Kratkoročne obaveze u iznosu od Euro 2.945 na dan 31. decembra 2002. godine uključuju iznos od Euro 2.935 kao dospelu deo dugoročnih obaveza i Euro 10 ostalih kratkoročnih obaveza. Kredita od Slovenske Izvozne Družbe u iznosu od Euro 149 klasifikovan je kao obaveza prema inostranom dobavljaču.

Razdvajanjem Telekomu od Pošte u Crnoj Gori, nastale su određene obaveze za Telekom. Telekom je bio u obavezi da plati Pošti iznos od Euro 6.289 u skladu sa unapred utvrđenom dinamikom isplate u periodu od 1999-2003. godine. Iznos iskazan kao "Finansiranje pošte" na dan 31. decembra 2002. godine predstavlja iznos dospjele glavnice na taj dan. Telekom je takođe u obavezi da plati dodatni iznos za finansiranje kapitalnih investicija u Pošti i to na zahtev Pošte. Ova obaveza je iskazana u okviru "Razvoj pošte".

Obaveze za izgradnju projekta Bar-Krf odnose se na dogovor između Hellenic Telecommunications Organization S.A. (OTE) i Telecom Italia S.p.A i Zajednicu IPTT za izgradnju, održavanje podvodnog optičkog kabla od Krfa do Bara, koji je pušćen da se koristi od 2000. godine. Preostali deo obaveze dospeva za plaćanje Telekomu Italije tokom 2003. godine i to iz prinuda od međunarodnog saobraćaja na način što dolazi do pretijanja potraživanja od Telecom Italia koje nastaju u međunarodnom saobraćaju.

Obaveza prema Slovenskoj Izvoznoj Družbi se odnosi na kredit koji je dala ova izvozna-uvozna banka za finansiranje prodaje radio-difuzne opreme od strane slovenačkog dobavljača Iskra Elektroveze Telekomu. Kredit iznosi Euro 747 i dospeva u 10 jednakih polugodišnjih rata plativih u periodu od 12. maja 2003. godine do 12. novembra 2007. godine.

Telekom Crne Gore a.d.

Napomene uz finansijske izvještaje

(svi iznosi su iskazani u hiljadama Eura ukoliko nije drugačije naznačeno)

21 Odloženi porez

Odloženi porez na dobit se obračunava u celosti na bazi vremenskog razgraničenja po principu obaveza korišćenjem osnovne stope od 20% (2001: 20%).

Promene na računu odloženog poreza su kako sledi:

	2002	2001
Na početku godine	-	-
Na teret bilansa uspeha	(2.607)	-
Na teret kapitala	-	-
Na kraju godine	<u>(2.607)</u>	<u>-</u>

Nije bilo knjiženja na teret kapitala.

Preduzeće ima nepriznati poreski gubitak od Euro 3.565 (2001: nula) koje može da prenese u naredne periode do 2007. godine.

Promene na odložanoj oporezljivoj aktiv. i pasivi (pre prebijanja salda pod istom poreskom jurisdikcijom) u toku godine su kao što sledi:

Odložene poreske obaveze	Ubezna u amortizacija poreza	Ukupna
1. januara 2002. godine	-	-
(Na teret) / u korist neto dobitka	<u>(2.607)</u>	<u>(2.607)</u>
31. decembar 2002. godine	<u>(2.607)</u>	<u>(2.607)</u>

Telekom Crne Gore a.d.

Napomene uz finansijske izvještaje

(svi iznosi su iskazani u hiljadama Eura ukoliko nije drugačije naznačeno)

22 Kratkoročne obaveze iz poslovanja

	2002	2001
Dobavljači - povezana pravna lica - Monet	402	974
Primitjeni avansi od povezanih pravnih lica	12	12
Dobavljači u zemlji	3.911	422
Dobavljači u inostranstvu	3.245	129
Obaveze prema RTV Crne Gore po osnovu mesečne pretplate za RTC	1.222	1.000
Obaveze za PIO	1.437	1.787
Obaveze za dividende	296	-
Ostale obaveze	(70)	231
	<u>10.455</u>	<u>4.585</u>

Obaveze prema RTV Crne Gore odnose se na pretplatu za radio difuznu mrežu RTV-z koju nuplaćuje Telekom za račun RTV Crne Gore (videti Napomenu 4).

Obaveze za PIO odnose se na doprinose koji terete Telekom u skladu sa domaćim zakonodavstvom važećim od aprila 1995. godine do jula 2000. godine kada je Telekom imao obavezu da uplati 11,11% svojih prihoda penzionom fondu.

23 Obaveze za poreze i doprinose

	2002	2001
Porez na otuđenje osnovnih sredstava	387	644
Republički porez na promet	1.010	793
Porez na promet - ustalo	67	66
Obaveze za porez na dobit	(214)	161
Obaveze za zarade, poreze na zarade i doprinose (a)	-	431
Obaveze za dividende (b)	-	(352)
Ostale obaveze prema zaposlenima	-	(82)
Ostale obaveze	-	103
	<u>1.250</u>	<u>1.764</u>

(a) U 2002. godini, Telekomu je počeo sa isplaćivanjem zarada i pripadajućih poreza i doprinosa za tekući mesec za razliku od prethodnih godina kada su zarade obično isplaćivane u narednom mesecu za prethodni mesec.

(b) Primenom određenih Međunarodnih Računovodstvenih Standarda dividende se priznaju u godini u kojoj su usvojene.

Telekom Crne Gore a.d.

Napomene uz finansijske izveštaje

(svi iznosi su iskazani u hiljadama Euro ukoliko nije drugačije naznačeno)

24 Potencijalne obaveze

Potencijalne obaveze

Sudski sporovi

Preduzeće ima više sudskih procesa koji proizilaze iz uobičajenog poslovanja. Preduzeće trenutno brani tri slučaja ukupne vrednosti od Euro 566 u vezi sa nadomnadom štete i navodnom upotrebom imovine trećih lica. Kao što je objašnjeno u Napomeni 11 Telekom nema dovoljnu dokumentaciju o vlasništvu nad značajnim delom zemljišta i građevinskih objekata. Preduzeće nije u mogućnosti da dovoljno pouzdano proceni potencijalne obaveze koje mogu proizaći iz ove činjenice.

Oporezivanje

Postoje brojne situacije koje su u pojedinim slučajevima trajale po više godina, kada je zakonodavstvo u Crnoj Gori propisivalo poreze ili slične naknade, ali u praksi niti je zakon primenjivan, niti su isti naplaćeni od strane vlasti. Rukovodstvo uglavnom sledi osnovni princip. U slučaju da dođe do promene takve prakse, u skladu sa Zakonom, ali sa retroaktivnim efektom, postoji mogućnost izloženosti zateznoj kamatu.

Zbog toga što u crnogorskom zakonodavstvu postoje odredbe koje se mogu protumačiti na više načina, kao i zbog prakse poreskih vlasti razvijene u nestabilnom okruženju da donose arbitrarnu procenu vezane za poslovne aktivnosti preduzeća, procena aktivnosti preduzeća od strane rukovodstva preduzeća može da se razlikuje od procene istih aktivnosti od strane poreskih vlasti. Fiskalne godine od 1998 do 2002 ostaju otvorene za poresku inspekciju.

Troškovi priključaka novih pretplatnika

Pre 2002. godine troškovi priključaka nisu teretili bilans uspeha već su tretirani kao povećanje kapitala. Rukovodstvo preduzeća veruje da nije verovatno da će preduzeće imati materijalno značajne dodatne obaveze u vezi sa ovim tretmanom.

Porez na promet

Porez na promet nastaje na osnovu fiktivno vrednosti pruženih usluga od strane Preduzeća. Međutim do 1. aprila 2002. godine, u skladu sa uredbama poreskih organa, bilo je moguće plaćati porez na bazi naplaćene realizacije. Nakon tog dana, Preduzeće je nastavilo

sa prethodnom praksom plaćanja poreza na prometi po naplati zasnovano na izvesnoj komunikaciji sa Ministarstvom Finansija. Rukovodstvo veruje da nije verovatno da će preduzeće imati materijalno značajne dodatne obaveze u vezi sa ovim tretmanom.

Naknada na razlike

U februaru 2001. godine, Ministarstvo Finansija Republike Crne Gore uvelo je taksu od 5% na prihode od poziva sa fiksne telefonije na mobilnu mrežu. Preduzeće nije izvršilo nikakvo rezervisanje za ovu naknadu. Žalba, na koju još nije doneta odluka, je nložena Ustavnom Sudu ra zakonitost takve naknade. Rukovodstvo veruje da nije verovatno da će konačno neka naknada biti obračunata. Na dan ovog izveštaja ovo pitanje još uvek nije rešeno.

Kolektivni ugovor o radu

Po odredbama Kolektivnog ugovora o radu Rukovodstvo veruje da nema obaveza plaćanja ovih naknada izvan uslova ugovornog važećeg kolektivnog ugovora. Nije izvršeno nikakvo rezervisanje po ovom osnovu.

Ispata dividendi

U 2001. godini zavisno preduzeće Monet J.o.o. je platilo deo dividende koje se odnose na rezultat iz 2000. godine u iznosu od Euro 240 hiljada direktno Vladi Crne Gore kao akcionaru Telekoma. Iznos koji je uplaćen izračunat je na osnovu procenta koji Vlada Crne Gore ima u Telekomu. U 2002. godini Monet je objavio dividendu sa uvažavanjem iznosa Euro 2.674 hiljada i platio Euro 2.200 hiljada Telekomu. Protiv Telekoma i Moneta je podignuta sudska parnica za nezakonitost ovakve isplate dividende u 2002. godini. Konačni ishod parnice se ne može trenutno predvideti i nije izvršeno nikakvo rezervisanje u finansijskim izveštajima za potencijalne obaveze koje mogu proizaći iz toga.

Transakcije sa povezanim pravnim licima

Kao što je objašnjeno u Napomeni 27 ugovorne cene između povezanih pravnih lica mogu se razlikovati od cena koja se primenjuju za treća lica. Rukovodstvo veruje da nisu stvorene materijalno značajne obaveze za poreze kao rezultat ovih sporazuma.

Telekom Crne Gore a.d.

Napomene uz finansijske izvještaje

(svi iznosi su iskazani u hiljadama Eura ukoliko nije drugačije naznačeno)

25 Ugovorene obaveze za investiciona ulaganja

Ulaganja u osnovna sredstva ugovorena zaključno sa danom bilansiranja koja nisu obuhvaćena finansijskim izveštajima su kako sledi:

	2002
Ugovoreno zaključno sa 31. decembrom 2002. godine	8.127
Planirano ali nije još ugovoreno	11.439
	<u>19.566</u>

Najznačajnija ugovorena obaveza po osnovu ulaganja u osnovna sredstva odnosi se na planiranu kupovinu nove centralne zgrade i na nastavak digitalizacije Ericsson AXE 10. Preduzeće nema dovoljne informacije da prikaže uporedne podatke sa stanjem na dan 31. decembra 2001. godine.

26 Gotovinski tokovi iz operativnih aktivnosti

	2002	2001
Neto dobitak	4.159	3.720
Korekcije:		
Porez (Napomena 7)	2.637	231
Amortizacija osnovnih sredstava (Napomena 3, 11)	18.795	17.957
Amortizacija nematerijalnih ulaganja (Napomena 3, 10)	290	39
(Dobitak)/gubitak po osnovu rashodovanja imovine i ocjena (Note 3)	1.611	2.683
Prilohi od kamata (Napomena 6)	(317)	(60)
Prilohi od dividendi (Napomena 6)	(2.317)	(4)
Rashodi kamata (Napomena 6)	98	39
Otpis kratkoročnih potraživanja i ulaganja u osnovna sredstva	831	-
Ostale ne gotovinske stavke	(290)	(5.547)
Promene na neto obrtnim sredstvima (isključujući efekte nabavke i prodaje preduzeće kleri)	(507)	(579)
Zalihe	(8.071)	(959)
Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja	4.907	(1.352)
	<u>21.296</u>	<u>16.168</u>

U bilansu novčanih tokova, priliv od prodaje osnovnih sredstava uključuje:

	2002	2001
Neto knjigovodstvena vrednost (Napomena 11)	1.611	(2.683)
Manje: oduzete sredstva pod ličnogam	-	-
Dobitak / gubitak po osnovu rashodovanja osnovnih sredstava	(1.611)	(2.683)
Priliv od prodaje osnovnih sredstava	-	-

Telekom Crne Gore a.d.

Napomene uz finansijske izvještaje

(svi iznosi su iskazani u hiljadama Euroa ukoliko nije drugačije naznačeno)

27 Transakcije sa povezanim pravnim licima

Preduzeće je imalo poslovne odnose sa Monetom, Montecardom, Internetom Crne Gore i sa PTT Standardom. Transakcije sa ovim preduzećima su prikazane u daljem tekstu (bez dividendi od Moneta i Montecarda u iznosu od Euro 2.277 i 40, respektivno kao što je opisano u Napomeni 6). Transakcija sa Monetom i Montecardom mogu biti na bazi cena različitih od cena transakcija sa trećim licima.

Preduzeće, koje je 51% u vlasništvu države je takođe pružalo usluge Vladi Crne Gore i različitim Vladinim agencijama.

I) Prihod od prodaje proizvoda i usluga

	2002	2001
Prihodi od pružanja usluga		
Monet	5.308	2.043
Montecard	62	102
Internet Crne Gore	75	269
PTT Standard	9	1
Bel Pagette	4	4
	<u>5.458</u>	<u>2.422</u>

II) Troškovi korišćenja usluga

	2002	2001
Troškovi korišćenja usluga		
Monet	4.622	1.658
Montecard	-	-
Internet Crne Gore	25	77
PTT Standard	254	275
Bel Pagette	199	199
	<u>5.100</u>	<u>1.610</u>

III) Stanje na kraju godine po osnovu prodaje/kupovne proizvoda/usluga

Stanje sa povezanim pravnim licima su kako sledi:

Potraživanja	2002	2001
Monet	1.166	1.893
Montecard	80	12
Internet Crne Gore	227	186
PTT Standard	5	-
Bel Pagette	-	-
	<u>1.478</u>	<u>2.091</u>

Telekom Crne Gore a.d.

Napomene uz finansijske izveštaje

(svi iznosi su iskazani u hiljadama Eura ukoliko nije drugačije naznačeno)

27 Transakcije sa povezanim pravnim licima (nastavak)

Obaveze	2012	2011
Monet	402	1.064
Montecard	-	-
Internet Crne Gore	-	2
PIF Standard	5	136
Bel Pagete	-	-
	<u>407</u>	<u>1.201</u>

iv) Krediti dati direktorima

Preduzeće nije davalo kredite direktorima.

v) Naknade direktorima

Nije bilo dočasnih naknada direktorima izvan onih definisanih ugovorom o radu.

28 Događaji nakon datuma bilansiranja

Nije bilo značajnih događaja nakon datuma sastavljanja ovih finansijskih izveštaja.

PORESKA UPRAVA

Centralni registar privrednih subjekata

Podgorica,

07.05.2015. god.

Nakon odradjenog uvida, 28.04.2015. god. u 13h od strane ovlasćenog lica Gazivoda Mladen-a, cjelokupan predmet privrednog društva „Crnogorski Telekom IT-Mobile iz Podgorice reg. br. 4-000061/028, je zaprimljen radi daljih pravnih radnji Centralnog registra privrednih subjekata sa adrese-Djoka Mirasevica br. 13 na adresu- Marka Miljanova br. 54-

Predao:



Preuzeo:

PORESKA UPRAVA


Centralni registar privrednih subjekata

Podgorica,

07.05.2015. god.

Nakon odradjenog uvida, 28.04.2015. god. u 13h od strane ovlasćenog lica Gazivoda Mladen-a, cjelokupan predmet privrednog društva „Crnogorski Telekom IT-Mobile iz Podgorice reg. br. 4-000061/028, je zaprimljen radi daljih pravnih radnji Centralnog registra privrednih subjekata sa adrese-Djoka Mirasevica br. 13 na adresu- Marka Miljanova br. 54-

Predao:



Preuzeo:

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

PODGORICA
Marka Miljanova 54

ZAHTJEV
za pristup informaciji

Na osnovu člana 3 i čl 18 Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Sl. list CG", br. 44/12), od gore navedenog organa zahtjevam pristup informaciji – dokumentu:

1 Ugovor o spajanju uz pripajanje zaključen između privrednih društava Crnogorski Telekom i T-Mobile iz Podgorice registrovano 11 maj 2010 god u CRPS u Podgorici pod reg br 4-0000618/028

2 Pristup predmetnom dokumentu tražim u:
1. cjelosti

3 Pristup predmetnom dokumentu želim ostvariti:
dostavom:
- kopije

*UVIDOM, 28.04.2015 SAM
ZAPRITNO KOPIJU SLJEDEĆE DOKUMENT:
- reakt. od 29.03.2009.
- odluka od 24.03.2009
- odluka od 30.04.2009
- odluka od 28.05.2009.*

4
a) neposredno
- kopiju dokumenta pružiće podnositelj zahtjeva ili njegov zastupnik, predstavnik ili punomoćnik, ili

b) putem pošte
- preporučenom pošiljkom na adresu _____

Mladen Crzivode
Mladen Crzivode

c) elektronskim putem
- fax-om na broj _____
- e-mail-om na adresu mladeng@t-com.ne

u Podgorici

dana 16.04.2015 godine

Mladen Crzivode
Podnositelj zahtjeva/Ime i prezime
8 Martu 36 pdg
adresa

drugi podaci za kontakt _____
Mladen Crzivode
Potpis

067-200-515

Matični broj 0228937711111 Šifra djelatnosti 0642001
 NAZIV PRIVREDNOG DRUŠTVA Telekom Crne Gore ad
 SJEDIŠTE PRIVREDNOG DRUŠTVA Podgorica

KONSOLIDOVANI BILANS USPJEHA
 u periodu od 01.01 do 31.12 2002 god. (u 000 Ene)

Red.br.	Pozicija	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
1	Prihod		89.893	
2	Troškovi prodatih proizvoda (ili robe)		(26.148)	
	Bruto profit		63.745	
3	Amortizacija		(23.648)	
4	Administrativni troškovi i troškovi prodaje		(30.848)	
5	Troškovi kamate <u>Prilivodi od KAMATA</u>		201	
6	Dobitak od investiranja			
7	Dobitak/gubitak od kursnih razlika		34	
	Neto profit prije oporezivanja i vanredne stavke		9.504	
8	Vanredna stavka			
	Neto profit poslije vanredne stavke		9.504	
9	Porez na dobitak		(3.787)	
	Neto profit poslije oporeziv. i vanredne stavke		5.717	
10	Manjinski interes			
	Neto profit/gubitak za obračunski period		5.717	

Obrazac propisan na osnovu člana 17 : 18 Zakona o računovodstvu i reviziji (Sl.list RCG br.6/02) i članom 22 IV Direktive EU (br.78/660/EEC)

*Napomenama uz finansijske iskaze daje se opis primijenjenih računovodstvenih politika i analitičko pojašnjenje materijalno značajnih bilansnih pozicija

U Podgorici
 dana 30.12 2003g.

Lice odgovorno
 za sastavljanje bilansa



Upravnik privrednog društva

[Handwritten signature]

Pečat CRPS-Privredni sud

Kontrolu izvršili

1.	_____
2.	_____

Pečat DJP- Podgorica

Matični broj 012289377 Šifra djelatnosti 064200
 NAZIV PRIVREDNOG DRUŠTVA Telekom Crne Gore ad
 SJEDIŠTE PRIVREDNOG DRUŠTVA Podgorica

KONSOLIDOVANI BILANS STANJA- KBS
 NA DAN 31.12. 2002 GOD.

(u 000 EUR)

Red.br.	Pozicija	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
AKTIVA				
	Stalna imovina		201.229	
1	Nematerijalna imovina		10.862	
2	Materijalna imovina		190.367	
	Dugoročna ulaganja		4.554	
3	Dugoročne investicije		4.554	
	Obrtna imovina		25.070	
3	Zalihe		1.980	
4	Potraživanja		21.352	
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti		1.738	
	Ukupna aktiva		230.853	
PASIVA				
	Kapital i rezerve		208.615	
6	Akcijski kapital		202.838	
7	Rezerve kapitala		2.029	
8	Neraspoređeni dobitak		3.548	
	Dugoročne obaveze		3.570	
9	Dugoročne obaveze		3.570	
	Kratkoročne obaveze		18.668	
10	Obaveze prema dobavljačima		17.939	
11	Obaveze za kamate			
12	Obaveze za porez na dobit		729	
	Ukupna pasiva		230.853	

Obrazac propisan na osnovu člana 17 i 18 Zakona o računovodstvu i reviziji (Sl.list RCG br.6/02) i članom 22 IV Direktive EU (br.78/660/EEC)

*Napomenama uz finansijske iskaze daje se opis primijenjenih računovodstvenih politika i analitičko pojašnjenje materijalno značajnih bilansnih pozicija

U Podgorici
 dana 31.12. 2003 g.

Lice odgovorno
 za sastavljanje bilansa
VIŠEŠKLOVIĆ



Fluka, direktor privrednog društva

[Signature]

Pečat CRPS-Privredni sud

Kontrolu izvršili
 1. _____
 2. _____

Pečat DJP- Podgorica

Sukladno			
Neto povećanje gotovine i gotovinskih ekvivalenata		(2.601)	
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na početku perioda		4.339	
Efekti kursnih razlika na kraju perioda			
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na kraju perioda		1.738	

Obrazac propisan na osnovu člana 17 i 18 Zakona o računovodstvu i reviziji (Sl.list RCG br.6/02) i članom 22 IV Direktive EU (br.78/660/EEC)

*Napomenama uz finansijske iskaze daje se opis primijenjenih računovodstvenih politika i analitičko pojašnjenje materijalno značajnih bilansnih pozicija

U: Stogiopu
 danu 30. III 2003 g.

Lice odgovorno
 za sastavljanje bilansa

YBOSkovic



Rukovodilac privrednog društva

[Handwritten Signature]

Pečat CRPS-Privrdni sud

Kontrolo izvršili

1. _____

2. _____

Pečat DIP- Podgorica



Matični broj 1022189377Šifra djelatnosti 1064200NAZIV PRIVREDNOG DRUŠTVA Telecom Care Care ad
SJEDIŠTE PRIVREDNOG DRUŠTVA Podgorica**Iskaz o promjenama neto imovine (kapitala)**za godinu završenu 31. decembra 2002*ostale rezerve**(u 000 EUR)*

R br	Naziv pozicije	Aksijski kapital	Aksijska premija	Revaloriz. rezerva	Rezerva iz kursnih razlika	Kumul. nerasp. dobitak	Ukupno
	Saldo 31. decembar 200						
	Promjene u računovodstv. politici						
	Ponovo iskazani saldo 200						
	Višak na revalorizaciji nekretnina, postrojenja i opreme						
	Manjak na revalorizaciji investicija						
	Razlika pri valutnoj transakciji (kurs. razlike)						
	Neto dobiti ili gubici: neopriz u bit. uspjeha						
	Neto dobit za period						
	Dividende						
	Emisija akcijsk. kapit.						
	Saldo 31. decembar 200₁	202.838			1.742.	1.838	206.418
	Manjak na revalorizaciji nekretnina						
	Višak na revalorizaciji investicija						
	Razlika pri valutnoj transakciji (kurs. razlike)						

	Neto dobiti i gubici nepriz. u bil.uspjeha						
	Dividende					(3.520)	(3.520)
	Neto dobitak za period					5.717	5.717
	Emisija akcijs. kapitala				487	(487)	
	Saldo 31. decembar 2002	202.838			2.229	3.548	208.615

Raspodjela tekuce profita u zakonite rezerve

Obrazac urađen u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji (Sl list RCG br.6/02) i MRS-1, parag. 86

u Podgoricu
dana 31. III 2003.g.

Lice odgovorno
za sastavljanje bilansa

Bosko

Pokrovilac privrednog društva,

[Signature]



Pečat CRPS-Privredni sud

Kontrolu izvršili

1. _____

2. _____

Pečat DJP - Podgorica



Telekom Crne Gore a.d.
Konsolidovani finansijski izveštaji
za godinu završenu
na dan 31. decembra 2002.

Telekom Crne Gore a.d.

Konsolidovani finansijski izvještaji za godinu završenu
na dan 31. decembra 2002. godine

Opšte Informacije

Osnovne aktivnosti

Ovaj konsolidovani izvještaj je pripremljen od strane Telekoma Crne Gore a.d. ("Preduzeće" ili "Telekom") za Telekom Crne Gore a.d., zavisno preduzeće Monet d.o.o. i zajedničko ulaganje Montenegro Card, d.o.o., (sve zajedno "Grupa"). Telekom Crne Gore a.d. pruža usluge fiksne telefonije, usluga prenosa radio-televizijskih programa, i upravlja servisom za razmenu baza podataka na teritoriji Republike Crne Gore. Telekom ima monopol u pružanju usluga fiksne telefonije, rentiranja mreža, telex i telegrafskih usluga u Crnoj Gori i vlasnik je i upravlja većinom telekomunikacionih servisa u Republici. Takođe obezbeđuje kako privatnim tako i pravnim licima širok spektar usluga od standardnih telefonskih do kompjuterskih komunikacionih mreža. U skladu sa Zakonom o telekomunikacijama Republike Crne Gore, Preduzeće bi trebalo da ima monopol u pružanju usluga fiksne govorne telefonije u Crnoj Gori do 1. januara 2004. godine. Monopol je nedavno uspješno osporen na osnovu nesaglasnosti sa Ustavom Republike Crne Gore i zvanično ukinut. Telekom je vlasnik i operater značajne većine radio televizijske opreme u Crnoj Gori. Na osnovu novog Zakona o radio-difuziji objavljenog 11. novembra 2002. godine u "Službenom listu Republike Crne Gore" (Zakon o radio-difuziji), koji je stupio na snagu 19. novembra 2002. godine, sredstva za emitovanje radio i televizijskih signala će biti izdvojena u posebno javno preduzeće do 31. decembra 2003. godine. Detalji i pravni postupci na osnovu kojih će biti ostvareni ciljevi Zakona o radio-difuziji još treba da bude definisani. Moguće je da sam Zakon o radio-difuziji bude promjenjen pre nego što dođe do transformacije.

Telekom posluje u skladu sa Zakonom o telekomunikacijama ("Zakon"), koji je usvojila Skupština Crne Gore na sednici od 4. januara 2001. godine i u skladu sa Licencom za obavljanje delatnosti javnih fiksni telekomunikacionih usluga ("Licenca") koja je izdala Agencija za telekomunikacije Republike Crne Gore 27. decembra 2001. godine. Licenca je izdata na period od 25 godina.

Tokom 2000. godine, Telekom je razvio GSM 900 mrežu mobilne telefonije i u maju 2000. godine počeo sa njenim komercijalnim korišćenjem kao provajder mobilne telefonije. Telekom je 28. jula 2000. godine osnovao Monet d.o.o ("Monet") kao svoje zavisno preduzeće u potpunom vlasništvu i pri tom je preneo poslove mobilne telefonije na Monet. Tržište mobilne telefonije u Crnoj Gori je liberalizovano i Monet deli tržište sa još jednim operaterom, PreMonte d.o.o.

Monet posluje u skladu sa odgovarajućim zakonom i saglasno licenci, ("Licenca za Mobilnu telefoniju") koje je na snazi od 1. januara 2002. godine i važi 15 godina do 1. januara 2017. godine, kada Monet ima pravo da obnovi licencu na naredni period do 10 godina, po nominalnoj vrednosti.

Zajedničko ulaganje Telekoma sa ostalim investitorima (videti u daljem tekstu), Montenegrocard d.o.o., ("MonteCard") upravlja mrežom od oko 573 javnih telefona. Telekom je vlasnik 51% akcija MonteCard-a. Ostali deo akcija je u vlasništvu Hellacom-a i Jugimport Mont-a. Na osnovu ugovora o osnivanju MonteCard-a, Telekom i Hellacom kontrolišu MonteCard.

Telekom je takođe vlasnik 25% udela u Internet-u Crne Gore, internet provajderu u Crnoj Gori, kao i vlasnik manjih udela u nekoliko komercijalnih banaka u Srbiji i Crnoj Gori.

Poslovanje Grupe se odvija u Crnoj Gori. Grupa je imala 1.489 zaposlenih na dan 31. decembra 2002. godine.

Preduzeće

Telekom je akcionarsko društvo koje je osnovano i ima sedišta u Crnoj Gori. Adresa sedišta preduzeća je Braće Zlatičanina 2, Podgorica, Crna Gora. Telekom je osnovan i registrovan u Privrednom sudu u Podgorici 31. decembra 1998. godine nakon transformacije i razdvajanja telekomunikacija i pošte iz javnog preduzeća PTT u Republici Crnoj Gori. Na osnovu Zakona o svojnskoj i upravljačkoj transformaciji broj 002/92 i 023/96, 17% akcija Telekoma je preneto sa Države Crne Gore na radnike Telekoma pod povlašćenim uslovima. U okviru programa masovne vaučerske privatizacije ("MVP") koji je sproveden u Crnoj Gori, tokom 2001. godine, Vlada Crne Gore je prenela dodatnih 32% akcija na građane Crne Gore i MVP fondove u zameru za MVP sertifikate. Na 31. decembra 2002. godine Republika Crna Gora je vlasnik 51% akcija u Telekomu. Akcije Telekoma se kotiraju na NEX Montenegro berzi akcija u Crnoj Gori.

Mišljenje revizora akcionarima Telekom Crne Gore a.d.

1. Izvršili smo reviziju bilansa stanja Telekom-a Crne Gore a.d. ("Preduzeće") i njenih povezanih preduzeća (zajedno "Grupa"), sa stanjem na dan 31. decembra 2002. godine, odgovarajućeg konsolidovanog bilansa uspeha, iskaza o promenama neto imovine i bilansa novčanih tokova za godinu završenu na taj dan. Rukovodstvo Preduzeća je odgovorno za podatke prikazane u konsolidovanim finansijskim izveštajima. Naša odgovornost je da na osnovu izvršene revizije izrazimo mišljenje o prikazanim finansijskim izveštajima.
 2. Nismo bili imenovani za revizora Grupe do oktobra 2002. godine i nismo primili odgovor na informacije tražene od predhodnog revizora u vezi revizije finansijskih izveštaja za godinu završenu 31. decembra 2001. godine. Iako smo sproveli revizorske procedure za pojedine pozicije konsolidovanog bilansa stanja na dan 31. decembra 2001. godine, nismo bili u mogućnosti da sprovedemo revizorske procedure za sve pozicije. Ove pozicije su imale materijalnog značaja na utvrđivanje neto profita za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2002. godine.
 3. Kao što je navedeno u Napomeni 1 (e), do 1. jula 2002. godine većina prihoda i rashoda od Telekomovog delaznog i odlaznog međunarodnog saobraćaja je regulisana sporazumom sa Zajednicom JPTT ("ZJPTT"). U skladu sa ovim sporazumom, ZJPTT je praktično određivala Telekomove prihode i rashode od međunarodnog saobraćaja na osnovu unapred utvrđenih procenata neto naplate ili plaćanja ukupnog međunarodnog saobraćaja za Srbiju i Crnu Goru. ZJPTT je dostavila Preduzeću limitirane podatke veoma slabog kvaliteta. Rukovodstvo Preduzeća je izvršilo uvid u limitirane podatke koji se odnose na taj saobraćaj, a koje je dobila od ZJPTT-a i izvršila je ukalkulisavanje prihoda i rashoda od međunarodnog saobraćaja na način koji predstavlja njihovu najbolju procenu preostalih iznosa. Zbog nedostataka zadovoljavajućih dokaza za reviziju, nismo bili u mogućnosti da se uverimo u korektnost ovih ukalkulisanih iznosa.
 4. Materijalna imovina kupljena pre 1. januara 2000. godine je prvobitno iskazana na osnovu njihove nabavne vrednosti u jugoslovenskim dinarima. Na dan 31. decembra 2000. godine, Preduzeće je proknjižilo revalorizaciju ovih sredstava koja je rezultirala u povećanju sadašnje vrednosti od Euro 56.949 hiljada. Revalorizacija je izvršena na osnovu izveštaja lokalnog, nezavisnog procenitelja, koji je izvršio preračunavanja istorijske vrednosti jugoslovenskog dinara u nemačku marku na osnovu deviznog kursa u godini nabavke sredstva. Nije izvršeno upoređivanje sa odgovarajućim tržišnim vrednostima. Takva kalkulacija, po našem mišljenju, nije u skladu sa MRS 16 "Nepokretnosti, postrojenja i oprema". Podaci koje ima Telekom u vezi sa nabavnom vrednošću osnovnih sredstava i korekcijama njihove vrednosti koje su izvršene u periodu hiperinflacije u Jugoslaviji ne dozvoljavaju precizno utvrđivanje nabavne vrednosti. Kao rezultat toga Telekom nije bio u mogućnosti da primeni nijedan od principa procene vrednosti koje priznaje MRS 16. Kao što je objašnjeno u paragrafu D u računovodstvenim politikama, Preduzeće je angažovalo međunarodno priznatog procenitelja da izvrši procenu vrednosti kako bi se ovo pitanje eliminisalo u 2003. godini.

Pored toga, zbog kontinuirano modernizacije i digitalizacije telefonskih centrala i ostalih mreža moguće je da postoji određena oprema koja će postati višak Preduzeća ili će biti zamenjena pre isteka korisnog veka trajanja tih sredstava. Preduzeće nije izvršilo uvid u korisni vek trajanja osnovnih sredstava u skladu sa MRS 16 "Nepokretnosti, postrojenja i oprema".
- Nismo bili u mogućnosti da kvantifikujemo uticaj gore pomenutih činjenica na konsolidovani finansijski položaj Grupe i rezultat poslovanja.
5. Kao što je navedeno u Napomeni 12, za jedan deo zemljišta i zgrada, koje su iskazane u ovim finansijskim izveštajima ne postoji potpuna dokumentacija o vlasništvu. Nismo bili u mogućnosti da se uverimo u vlasništvo nad ovim sredstvima.

6. Grupa nije prikazala uporedne podatke za proprame konsolidovane finansijske izveštaje. Takva praksa, po našem mišljenju, nije u skladu sa važećim MRS-om 1 "Osnove za sastavljanje finansijskih izveštaja", koji zahteva predstavljanje takvih podataka.
7. Zbog značaja činjenica navedenih u paragrafima 2 do 6, mi ne izražavamo mišljenje o konsolidovanim finansijskim izveštajima.
8. Iako nije činjenica koja utiče na neizražavanje našeg mišljenja, kako je navedeno u Napomeni 7, skrećemo pažnju na činjenicu, da kao što je navedeno u Napomeni 23, Telekom može da bude izložen tužbama od strane trećih lica za nadoknade šteta zbog korišćenja imovine trećih lica. Telekom nije u mogućnosti da sa dovoljnom sigurnošću proceni potencijalne obaveze koje mogu da proizađu iz ovih tužbi. Budući ishod ove činjenice ne može se predvideti sa izvesnošću.
9. Iako nije činjenica koja utiče na neizražavanje našeg mišljenja, kako je navedeno u Napomeni 7, ukazujemo Vam i na činjenicu da, kao što je navedeno u Napomeni 1 (d), ne postoji ugovor o interkonekciji između Telekoma i Telekoma Srbije, koji bi regulisao dolazni i odlazni međunarodni saobraćaj Telekoma Crne Gore koji ide preko Telekoma Srbije i to u periodu od 1. jula 2002. godine do 31. decembra 2002. godine. Rukovodstvo Telekoma veruje da će dogovor biti postignut i da će Preduzeće biti u mogućnosti da napiati neto potraživanja od međunarodnog saobraćaja preduzeća trećih zemalja, a koji tranzitira preko Srbije u ovom periodu. U vezi sa tim, prihodi i rashodi od međunarodnog saobraćaja koji su utvrđeni u iznosu od Euro 1.899 hiljada i Euro 538 hiljada odnosno, rezultiraju u neto potraživanjima od Telekoma Srbije u iznosu od Euro 1.361 hiljada. Ovi iznosi predstavljaju najbolju procenu rukovodstva o tarifama po minuti i ostvarenom saobraćaju. Iako rukovodstvo veruje da će pomenuti prihodi i rashodi rezultirati za Preduzeće, ugovor sa Telekomom Srbije još uvek nije finalizovan. Krajnji ishod pomenute činjenice trenutno ne može biti utvrđen.
10. Iako nije činjenica koja utiče na neizražavanje našeg mišljenja, kako je navedeno u Napomeni 7, skrećemo pažnju i na Napomenu 4 – Prestanak poslovanja, koja ukazuje da u skladu sa Zakonom o radio-difuziji (kako je definisano u Napomeni 4), Telekom je dužan da prebaci svu svoju opremu za prenos radio-televizijskih programa i zapuslene na novo pravno lice, RDC, do 31. decembra 2003. godine.
11. Iako nije činjenica koja utiče na neizražavanje našeg mišljenja, kako je navedeno u Napomeni 7, skrećemo pažnju na Napomenu 23. U 2001. godini zavisno preduzeće Monet d.o.o. je platilo deo dividende koje se odnose na rezultat iz 2000. godine u iznosu od Euro 240 hiljada direktno Vladi Crne Gore, kao akcionaru Telekoma. Iznos koji je uplaćen izračunat je na osnovu procenta koji Vlada Crne Gore ima u Telekomu. U toku 2002. godine, Monet je deklarirao dividende, koje se odnose na raspodelu dobiti 2001. godine u iznosu od Euro 2.674 hiljada i platio Euro 2.200 hiljada Telekomu. Protiv Telekoma i Moneta je podignuta sudska parnica za nezakonitost ovakve isplate dividende u 2002. godini. Konačni ishod parnice se ne može trenutno predvideti i nije izvršeno nikakvo rezervisanje u konsolidovanim finansijskim izveštajima za potencijalne obaveze koje mogu proizaći iz toga
12. Iako nije činjenica koja utiče na neizražavanje našeg mišljenja kako je navedeno u Napomeni 7, skrećemo pažnju na Napomenu A - Osnov za sastavljanje finansijskih izveštaja. Ova Napomena ukazuje na činjenicu da je Preduzeće u pripremi ovih konsolidovanih finansijskih izveštaja nastojalo da korektno sledi kako Zakon o Računovodstvu i Reviziji, tako i dodatna uputstva koje je dao Institut računovođa i revizora Crne Gore. U skladu sa tim, ovi finansijski izveštaji nisu pripremljeni u skladu sa svim Međunarodnim računovodstvenim standardima. Priznavanje, vrednovanje i obelodanjivanje transakcija i stanja vezanih za poslovanje i bilansne pozicije koje nisu navedene u standardima su regulisane računovodstvenim politikama, utvrdjenim od strane rukovodstva kao što je navedeno u priloženim konsolidovanim finansijskim izveštajima. U skladu sa tim, priloženi konsolidovani finansijski izveštaji nisu pripremljeni u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima. Ovi konsolidovani finansijski izveštaji nisu pripremljeni za lica, koja nisu u saznanju posledica nepripremljivanja ovih standarda.

Price Waterhouse Coopers d.o.o.
PricewaterhouseCoopers d.o.o.

Ministarstvo finansija Republike Crne Gore
Odobrenje za vršenje revizije broj 01-4110/1

Beograd, 25. jun 2003. godine

Telekom Crne Gore a.d.**Konsolidovani bilans uspeha
na dan 31. decembra 2002. godine***(svi iznosi su iskazani hiljadama Eura)*

Red. broj	Pozicija	Napomena	31. decembar 2002
1	Prijhod	1	89.891
2	Troškovi prodajnih proizvoda (ili robe)	2	(26.148)
	Bruto profit		63.745
3	Amortizacija		(23.648)
4	Administrativni troškovi i troškovi prodaje		(10.848)
5	Troškovi kamata	3	221
6	Dobitak od investiranja	6	-
7	Dobitak/gubitak od kursnih razlika	7	34
	Neto profit pre oporezivanja i vanredne stavke		9.504
8	Vanredna stavka		-
	Neto profit posle vanredne stavke		9.504
9	Porez na dobitak	8	(3.787)
	Neto profit posle oporezivanja i vanredne stavke		5.717
10	Manjski interes		-
	Neto profit/gubitak za obračunski period		5.717

Računovodstvene politike i napomene na stranama 9 do 33 čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja

Telekom Crne Gore a.d.**Konsolidovani bilans stanja
na dan 31. decembra 2002. godine***(svi iznosi su iskazani hiljadama Euro)*

Red. broj	Pozicija	Napomena	31. decembar 2002
AKTIVA			
Stalna imovina			
1	Nematerijalna imovina	11	10.862
2	Materijalna imovina	12	190.367
Dugoročna ulaganja			
3	Dugoročne investicije	13	4.554
Obrtna imovina			
4	Zalihe	14	25.070
5	Poluživljnja	15	1.980
6	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	16	21.352
			<u>1.738</u>
UKUPNA AKTIVA			<u>230.853</u>
PASIVA			
Kapital i rezerve			
7	Aksijski kapital	17	208.615
8	Rezerve kapitala		202.838
9	Neraspoređeni dobitak		2.229
			3.548
Dugoročne obaveze			
10	Dugoročne obaveze	18	3.570
Kratkoročne obaveze			
11	Obaveze prema dobavljačima	21	18.668
12	Obaveze za kamate		17.939
13	Obaveze za porez na dobit		-
			<u>729</u>
UKUPNA PASIVA			<u>230.853</u>

Lice odgovorno za sastavljanje
bilansa

Rukovodilac privrednog društva

Podgorica, 31. mart 2003. godine

Telkom Crne Gore a.d.**Konsolidovani iskaz o promjenama neto imovina (kapitala)***(svi iznosi su iskazani hiljadama Euro)*

	Akcijski kapital	Ostale rezerve	Neraspoređeni dobitak	Ukupno
Stanje na dan 1. januara 2002. godine (nije vršena revizija):	202.838	1.742	1.858	206.438
Neto profit	-	-	5.717	5.717
Prenos dobitka u zakonske rezerve	-	487	(487)	-
Dividende (Napomena 10)	-	-	(3.520)	(3.520)
Stanje na dan 31. decembra 2002. godine	<u>202.838</u>	<u>2.229</u>	<u>3.548</u>	<u>208.615</u>

Kao što je dalje opisano u sekciji A računovodstvenih politika "Osnove za sastavljanje finansijskih izvještaja", posljedice promena računovodstvene politike u Crnoj Gori su se u potpunosti odrazile na početnom stanju akcijskog kapitala. Takav prikaz nije isti kao u finansijskim izveštajima svakog Preduzeća koji čini ovu Grupu.

Telekom Crne Gore a.d.

Konsolidovani bilans novčanih tokova

(svi iznosi su iskazani hiljadama Eura)

	Napomena	31. decembar 2002
Gotovinski tokovi iz operativnih aktivnosti		
Gotovinski tokovi iz operativnih aktivnosti	24	30.335
Odlivi gotovine za ime plaćene kamate		(114)
Odlivi gotovine za ime plaćenog poreza		(475)
Neto gotovina iz operativnih aktivnosti		29.716
Gotovinski tokovi iz aktivnosti investiranja		
Odlivi na osnovu kupovine iruvine, postrojenja i opreme		(25.786)
Odlivi na osnovu sticanja nematerijalnih ulaganja		(4.070)
Odlivi za dote kredite		(1.055)
Prilivi od naplaćenih kredita		-
Prilivi od primljene kamate		1.257
Prilivi od primljenih dividendi		171
Prilivi po osnovu vrednih stavki		44
Neto gotovina iz aktivnosti investiranja		(28.439)
Gotovinski tokovi iz aktivnosti finansiranja		
Prilivi od pozajmica		2.000
Odlivi od pozajmica		(2.549)
Povećanje kapitala		-
Prilivi po osnovu vrednih stavki		-
Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi		(3.329)
Neto gotovina iz aktivnosti finansiranja		(3.878)
Neto (smanjenje)/povećanje gotovine i gotovinskih ekvivalenata		(2.601)
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na dan 1. januara 2002. godine (neredovna)		4.339
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na dan 31. decembra 2002.	16	1.738

Računovodstvene politike i napomene na stranama 9 do 33 čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja

Indeks računovodstvenih politika

	Strana		Strana
A Osnov za sastavljanje finansijskih izveštaja	9	T Odloženi porez na dobit	13
B Računovodstveno iskazivanje ulaganja u preduzeća kćeri, zajednička ulaganja i pridružena preduzeća	10	M Naknade zaposlenih	13
C Preračunavanje transakcija u stranoj valuti	10	N Subvencije Vlade za nabavku osnovnih sredstava	14
D Materijalna imovina	11	O Rezervisanje	14
E Nematerijalna imovina	12	P Utvrđivanje prihoda	14
F Umanjenje vrednosti dugoročne imovine	12	Q Dividende	14
G Kratkoročni plasmani	12	R Uporedni podaci	14
H Lizing	13	S Prezentacija finansijskih izveštaja	14
I Zalihe	13		
J Potraživanja po osnovu prodaje	13		
K Gotovina i gotovinski ekvivalenti	13		

Telekom Crne Gore a.d.

Upravljanje finansijskim rizicima

Računovodstvene politike primenjene prilikom sastavljanja ovih konsolidovanih finansijskih izveštaja su sledeće:

A Osnov za sastavljanje finansijskih izveštaja

Ovi konsolidovani finansijski izveštaji predstavljaju konsolidovane finansijske izveštaje za pravno lice Telekoma Crne Gore a.d. ("Telekom"), i njegovo zavisno preduzeće Monet d.o.o. ("Monet") i zajedničko ulaganje Montenegro Card d.o.o. ("Montenegro Card"), sastavljene su u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u Crnoj Gori.

Zakon Republike Crne Gore eksplicitno zahteva da finansijski izveštaji za godinu završenu 31. decembra 2002 budu sastavljeni primenom samo 18 Međunarodnih Računovodstvenih Standarda ("MRS"), kao što je navedeno u članu 21 Zakona o računovodstvu i reviziji u Crnoj Gori. Institut računovođa i revizora Crne Gore ("IRRCG") je prema ovom zakonu nadležan za pružanje pojašnjenja i uputstava crnogorskim preduzećima za primenu MRS-a.

U pismu od 6. juna 2003. godine IRRCG je dao uputstva da je Preduzeće obavezno da, prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja za 2002. godinu, primeni samo one MRS koji su eksplicitno navedeni u Zakonu o Računovodstvu i Reviziji, iako može dobrovoljno izabrati da primeni dodatne standarde.

Takođe IRRCG dalje naglašava da odredbe vezane za primenu standarda koje se odnose na standarde čija primena nije obavezna, nisu primenljive prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja u skladu sa propisanim standardima.

U skladu sa tim, ovi konsolidovani finansijski izveštaji su sastavljeni u skladu sa navedenim MRS-ima u Zakonu o Računovodstvu i Reviziji, i u slučajevima kada su se ovi standardi pozivali na ostale standarde, koji nisu navedeni u Zakonu, oni nisu primenjeni. Standardi koji su primenjeni su sledeći:

- IAS 1 Prezentacija računovodstvenih iskaza
- IAS 2 Zalihe;
- IAS 7 Iskazi o tokovima gotovine;
- IAS 8 Neto dobitak ili gubitak perioda, fundamentalne greške i promene u računovodstvenim politikama;
- IAS 10 Potencijalne obaveze i događaji koji nastaju nakon datuma bilansiranja;
- IAS 11 Ugovori o dugoročnoj izgradnji;
- IAS 12 Porez na dobit;
- IAS 15 Informacije koje odražavaju učinke promena cena;
- IAS 16 Nepokretnosti, postrojenja i oprema;
- IAS 17 Lizing
- IAS 18 Prihodi;
- IAS 23 Troškovi uzajmljivanja;
- IAS 25 Evidentiranje investicija;
- IAS 24 Prezentiranje transakcija sa povezanim licima;
- IAS 28 Računovodstveno obuhvatanje investicija u pridružena preduzeća;
- IAS 30 Obelodanjivanje u finansijskim izveštajima banaka i sličnih institucija;
- IAS 31 Računovodstveno izveštavanje o interesima u zajedničkim poduhvatima;
- IAS 38 Nematerijalna ulaganja

Preduzeće je dodatno izabralo da primeni MRS 21 "Efekti promena kursa stranih valuta", MRS 27 "Konsolidovani finansijski izveštaj i Računovodstvo investicija u pridružena preduzeća", MRS 37 "Rezervisanja, potencijalne obaveze i eventualni delovi imovine" i MRS 31 "Finansijsko izveštavanje o učešću u zajedničkim ulaganjima".

Utvrđivanje, vrednovanje i obelodanjivanje transakcija i stanja, koje nisu pokrivena prethodno navedenim standardima, pokriveno je računovodstvenim politikama koje je definisalo rukovodstvo Grupe i koje su opisane u ovim konsolidovanim finansijskim izveštajima.

Finansijski izveštaji su sastavljeni u skladu sa konceptom istorijskih vrednosti, modifikovanih za revalorizaciju osnovnih sredstava.

Telekom Crne Gore a.d.

Upravljanje finansijskim rizicima

A Osnov za sastavljanje finansijskih izveštaja (nastavak)

Sastavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja je u skladu sa opšte prihvaćenim računovodstvenim principima i zahteva korišćenje procena i pretposuvki koje utiču na iskazane iznose imovine i obaveza obrazloženja potencijalnih obaveza na dan sastavljanja finansijskih izveštaja, kao i prihode i rashode u periodu izveštavanja. Iako su procene izvršene na osnovu najboljeg znanja rukovodstva o tekućim događajima i aktivnostima, stvarni rezultati se mogu konačno razlikovati od ovih procena.

U pripremanju ovih konsolidovanih finansijskih izveštaja Grupa je izabrala da prikaže prvu primenu računovodstvenog okvira opisanog u početnom stanju akcionarskog kapitala. Takav tretman nije isti kao u samostalnim finansijskim izveštajima kompanija od koje se Grupa sastoji.

B Računovodstveno iskazivanje ulaganja u preduzeća kćeri, zajednička ulaganja i pridružena preduzeća

(1) Zavisna preduzeća

Zavisna preduzeća, su tračunata za potpunu konsolidaciju. Zavisna preduzeća u kojima Telekom ima odeo u vlasništvu iznad 50% ili više od polovine prava glasova ili drugačije rečeno pravo upravljanja finansijama i poslovnom politikom preduzeća ima pravo da uživa korist od njenih aktivnosti.

Potpuna konsolidacija uključuje konsolidovani finansijski izveštaj prikazan kao za jedno preduzeće. Sve transakcije, stanje i nerealizovani prihodi i rashodi unutar grupe su eliminisani iz konsolidovanog izveštaja. Gde je potrebno, računovodstvene politike zavisnih preduzeća su promenjene da bi osigurali konzistentnost sa računovodstvenom politikom Grupe. Povezana preduzeća čija imovina ili aktivnosti nisu materijalni čak ni u zbirnom iznosu, nisu konsolidovani ali su uključeni u investicije po nabavnoj vrednosti.

(2) Zajednička ulaganja i pridružena preduzeća

Ulaganja u zajednička ulaganja i pridružena preduzeća se iskazuju po metodi udela.

Metoda udela uključuje priznavanje u okviru bilansa uspeha Grupe, dela profita ili gubitka pridruženog preduzeća ili zajedničkog ulaganju. Udeo grupe u tim preduzećima se iskazuje u bilansu stanja u iznosu koji predstavlja udeo u neto imovini i uključuje goodwill prilikom sticanja udela. Nerealizovana dobit u transakcijama između Grupe i povezanih preduzeća i zajedničkih ulaganja je eliminisana u proporciji udela koju Grupa ima u tim preduzećima; nerealizovani gubitak je takođe eliminisan osim u slučajevima kada transakciju ukazuje na umanjenje vrednosti prenešenih sredstava. Metoda udela prestaje da se koristi kada sadašnja vrednost udela u povezanim preduzećima dostigne vrednost nula, osim ako Grupa nije preuzela obavezu ili garanciju u vezi preuzimanja povezanih preduzeća.

C Preračunavanje transakcija u stranoj valuti

(1) Valuta izveštavanja

Policije uključene u konsolidovane finansijske izveštaje Grupe iskazane su u valuti ("valuta izveštavanja") koja najbolje odražava ekonomsku suštinu nastalog događaja i okolnosti relevantne za taj subjekt (pravno lice). Ovi finansijski izveštaji su iskazani u Eurima.

Vlada Republike Crne Gore je 3. novembra 1999. godine donela odluku da uvede dualni valutni sistem, uvođenjem Nemačke marke kao paralelne zvanične valute. Vrednost Dinara bila je fiksirana na 20 Dinara za 1 Nemačku marku kao paralelnu zvaničnu valutu. Od 1. januara 2002. godine zvanična valuta na teritoriji Crne Gore je Euro.

Telekom Crne Gore a.d.

Upravljanje finansijskim rizicima

C Preračunavanje transakcija u stranoj valuti (nastavak)

(2) Transakcije i salda

Transakcije u stranoj valuti se preračunavaju u valutu izveštavanja po zvaničnom kursu važećem na dan transakcije. Prihodi i rashodi po osnovu kursnih razlika koji nastaju po osnovu preračunavanja ovih transakcija, kao i po osnovu preračunavanja monetarne aktive i pasive iskazane u stranoj valuti u bilansu uspeha.

Prihodi i rashodi nastali iz operativnih aktivnosti kao i oni koji proizilaze iz aktivnosti finansiranja su prikazani u neto iznosu u okviru finansijskih rashoda.

D Materijalna imovina

Osnovna sredstva obuhvataju uglavnom mobilnu i fiksnu telekomunikacionu opremu i mrežu, radio i TV opremu, zgrade i kancelarije i IT opremu. Sva sredstva stečena pre 1. januara 2000. godine su prikazana po vrednosti zasnovanoj na proceni koju je izvršio eksterni nezavisni procenitelj, umanjenoj za amortizaciju akumuliranu u kasnijem periodu. Osnovna sredstva stečena nakon 1. januara 2000. godine su iskazana po istorijskom trošku umanjenoj za akumuliranu amortizaciju.

Procenu vrednosti sredstava nabavljenih pre 1. januara 2000. godine, u vlasništvu Telekoma, izvršio je lokalni nezavisni procenitelj i procena je evidentirana u finansijskim izveštajima za 2000. godinu. Po osnovu revalorizacije neto knjigovodstvena vrednost osnovnih sredstava uvećana je za Euro 56.949 (DEM 111.385). Revalorizacija je izvršena na osnovu preračuna istorijske vrednosti jugoslovenskog Dinara u Euro (preko DEM) na osnovu deviznog kursa u godini nabavke sredstva. Nije izvršeno upoređivanje sa odgovarajućim tržišnim vrednostima. Takođe, evidencije Preduzeća o istorijskoj vrednosti osnovnih sredstava i njihovo korigovanje tokom vremena za hiperinflaciju u Jugoslaviji ne omogućavaju tačno određivanje nabavne vrednosti. Kao rezultat toga, Preduzeće nije bilo u mogućnosti da primeni nijedan od osnovnih metoda priznatih Međunarodnim računovodstvenim standardima. Preduzeće je angažovalo međunarodno priznatog procenitelja kako bi izvršilo procenu vrednosti osnovnih sredstava u cilju otklanjanja ovog problema.

Povećanje sadašnje vrednosti osnovnih sredstava po osnovu revalorizacije evidentirano je direktno preko neraspoređene dobiti u okviru akcijskog kapitala. Amortizacija se vrši na revalorizovane iznose.

Amortizacija se vrši proporcijalnom metodom raspoređivanjem vrednosti troška ili revalorizovanog iznosa tokom ekonomskog veka korišćenja sredstva, koji su sledeći:

Zgrade	40 godina
Oprema za prenos uključujući i podvodni kablovski sistem	20 godina
Centrale	10 godina
Bazne stanice, uglavnom centrale i ostala povezana oprema	10 godina
Vozila	5-7 godina
Kompjuterska oprema	5 godina
Software za opremu mobilne telefonije	5 godina
Ostala oprema	5-16 godina

Zemljište se ne amortizuje.

Oprema uključuje troškove licence za software i njihovu primenu i poboljšanja, a koji se koriste za kontrole telekomunikacione mreže Grupe. Najznačajnije stavke uključuju software za fakturisanje i korisnički servis u mobilnoj telefoniji, MSC i BSC software, govorna pošta i prepaid sistem.

Grupa nije izvršilo uvid u ekonomski vek korišćenja različitih grupa sredstava koja će biti rashodovana ili stavljena van upotrebe usled uvođenja novije tehnologije.

Troškovi pozajmljivanja, koji su povezani sa pozajmicama za finansiranje izgradnje ili nabavke osnovnih sredstava, evidentiraju se u trenutku njihovog nastanka.

D Materijalna imovina (nastavak)

Troškovi tekućeg i investicionog održavanja evidentiraju se u bilansu uspeha u periodu u kome su nastali. Troškovi značajnih popravki se evidentiraju kao povećanje sadašnje vrednosti osnovnog sredstva kada je verovatno da će buduće ekonomske koristi iznad originalno procenjenih standardnih performansi pripasti Grupi. Značajne popravke se amortizuju

tokom preostalog ekonomskog veka korišćenja sredstava. Najveći deo popravki se amortizuje u toku istog vremenskog perioda koliki je korisni vek trajanja sredstva na koji se odnose.

Lokalna telefonska mreža je konstruisana i prenesena u vlasništvo Telekomu od strane opština ili Vlade i kapitalizovana zajedno sa svom ostalom poklonjenom opremom po tržišnoj vrednosti određenoj od strane nezavisnog procenitelja 31. decembra 2000. godine i to posebno za sredstva stečena do 1. januara 2000. godine i posebno za naknadno stečena sredstva. Sredstva primljena bez naknade evidentirana su kao kapital u trenutku prijema sredstava.

Telekom takođe nema pouzdane podatke kako bi se procenilo kako je akciji kapital određen ali je verovatno da su data sredstva uključena u njegovu vrednost. Telekom je stoga 2002. godine doneo odluku da reklasifikuje iznos od Euro 170.170 sa državnog kapitala korišćenog u prethodnom računovodstvenom okviru na akciji kapital po novom računovodstvenom okviru, tako da se kapital Telekomu slaže sa iznosom registrovanim kod suda.

E Nematerijalna imovina

Nematerijalna imovina je vrednovana na principu nabavne vrednosti. Nakon prvobitnog priznavanja, nematerijalna imovina je vrednovana po nabavnoj vrednosti umanjenoj za ispravku vrednosti. U slučaju kada je sadašnja vrednost nematerijalne imovine veća od procenjene nadoknadive vrednosti, izvršen je otpis na njenu nadoknadivu vrednost.

(1) Licence

Troškovi nabavke licence za telekomunikacije su kapitalizovani i amortizuju se ravnomerno tokom veka korišćenja licence.

Licenca se amortizuje u periodu od 25 godina. Grupa smatra da pretpostavka obnavljanja koja je definisana u MRS 38 - Nematerijalna ulaganja, da ekonomski vek korišćenja nematerijalnih ulaganja ne treba da bude duži od 20 godina je neodrživa zbog kombinacije činjenica da je period na koji je odobrena licenca 25 godina i da će ograničeni resursi koji su dodeljeni Telekomu ovom licencom biti i dalje potrebni tako da će biti u mogućnosti da nastave svoje osnovno poslovanje i nakon 20 godina.

Ova licenca je izdata 1. januara 2002. godine i važi 15 godina do 1. januara 2017. godine, kada Monet ima pravo da obnovi licencu, do 10 godina, po nominalnoj vrednosti. Troškovi nabavke licence za telekomunikacije su kapitalizovani i amortizuju se ravnomerno tokom veka korišćenja licence.

F Umanjenje vrednosti dugoročne imovine

Osnovna sredstva, dugoročna potraživanja, uključujući i "goodwill" i nematerijalna ulaganja nisu procenjena za indikatore smanjenja vrednosti kad god događaji ili promene u okolnostima ukazuju da sadašnja vrednost nije nadoknadiva, jer MRS 36 "Umanjenje vrednosti" ne čini sastavni deo računovodstvenog okvira koji je objašnjen u osnovama sastavljanja finansijskih izveštaja.

G Kratkoročni plasmani

Svi ostali plasmani se iskazuju po istorijskom trošku nabavke, umanjenoj za iznos za koji rukovodstvo proceni da neće moći biti u celini nadoknađen. Navedena procena se uglavnom vrši na osnovu uvida u vrednost neto imovine pravnog lica u koje je investirano.

Nabavka i prodaja plasmana se evidentira na dan nastanka transakcije, dan kada se Grupa obaveće da će kupiti ili prodati plasman.

H Lizing

Sredstva „znajaljena u skladu sa ugovorima u lizingu, koja na Grupu prebacuju sav rizik i nadoknade u vezi sa vlasništvom (finansijski lizing) su prikazana kao da su u potpunosti nabavljena. Na početku ugovora o finansijskom lizingu, sredstvo je prikazano u okviru Materijalne imovine i prikazan je obaveza za iznos obaveze za lizing. Otplata lizinga se sastoji od elementa kapitala, koji umanjeno je preostala obaveza elementa kamate, koji se registruje u bilansu uspeha. Trenutno nema finansijskog lizinga.

Lizing sredstava nad kojima se rizik i nagrada vezane za vlasništvo zadržavaju na preduzeću koje daje sredstva u lizing, se klasifikuju kao operativni lizing. Plaćanja vezana za operativni lizing su direktno prikazana u konsolidovanom bilansu uspeha na osnovu direktnog metoda u toku vremenskog perioda trajanja lizinga.

I Zalihe

Zalihe se vode po nižoj vrednosti od cene koštanja ili neto realizovane vrednosti. Zalihe uglavnom obuhvataju rezervne delove za opremu SIM kartice i vaučere za mobilne telefone. Troškovi rezervnih delova za opremu se određuje na osnovu metode specifične identifikacije. SIM kartice i vaučeri se vrednuju metodom: prva ulazna-prva izlazna (FIFO).

J Potraživanja po osnovu prodaje

Potraživanja po osnovu prodaje se iskazuju po fiktivnoj vrednosti umanjenoj za ispravku vrednosti sumnjivih i spornih potraživanja.

K Gotovina i gotovinski ekvivalenti

Gotovina i gotovinski ekvivalenti se iskazuju po nominalnoj vrednosti. U svrhu sastavljanja bilansa novčanih tokova gotovina i gotovinski ekvivalenti obuhvataju gotovinu u blagajni, depozite kod banaka i ostale visoko likvidne plasmane čiji je rok dospelja do tri meseca ili manje i bankarska prekoracjenja. Bankarska prekoracjenja su uključena u pozajmice u okviru tekućih obaveza u bilansu stanja.

L Odloženi porez na dobit

Odloženi porez na dobit se evidentira u potpunosti, upotrebom metoda obaveza ili na privremene razlike između poreske osnovice potraživanja i obaveza i njihove knjigovodstvene vrednosti iskazane u konsolidovanim finansijskim izveštajima. U svrhu obračuna odloženog poreza na dobit koriste se trenutno važeće poreske stope.

Odložena poreska sredstva se priznaju u iznosu za koji se misli da će kroz budući profit za oporezivanje vremenske razlike moći da budu realizovana.

Odloženi porez na dobit obuhvata i privremene razlike koje proizilaze iz ulaganja u preduzeća kćeri, povezana preduzeća i zajednička ulaganja, osim u slučajevima kada se trenutak realizacije privremene razlike može kontrolisati i kada je verovatno da privremene razlike neće biti realizovane u doglednoj budućnosti.

M Naknade zaposlenih

Obaveze po osnovu otpremnina i jubilarnih nagrada.

Telekom i Monet su po Kolektivnom ugovoru o radu u obavezi da isplati otpremnine u iznosu od 10 minimalnih mesečnih zarada ostvarenih u Preduzeću i između 3 i 9 minimalnih mesečnih zarada po osnovu jubilarnih nagrada kao što su:

10 godina rada u Preduzeću	3 osnovne cene rada
20 godina rada u Preduzeću	5 osnovnih cena rada
30 godina rada u Preduzeću	7 osnovnih cena rada
39 godina i 34 godina rada (respektivno za muškarce i žene)	9 osnovnih cena rada

Obaveze Grupe su ograničene na period važenja Kolektivnog ugovora o radu. Rukovodstvo Grupe veruje da svojim delovanjem u prošlosti nije stvorilo obavezu da nastavi sa pružanjem ovih beneficija svojim radnicima nakon isteka trenutno važećeg Kolektivnog ugovora. U ovim konsolidovanim finansijskim izveštajima nije izvršeno rezervisanje za troškove jubilarnih nagrada nakon isteka njegovog važenja.

Telekom Crne Gore a.d.

Upravljanje finansijskim rizicima

M Naknade zaposlenih (nastavak)

Prema domaćim zakonima, Grupa mora da plati doprinose za Penziono i invalidsku osiguranje po propisanim ratama od strane države bazirano na bruto zaradama. Jednom kada je doprinos plaćer, Grupa nema daljih obaveza plaćanja. Troškovi socijalnog osiguranja su uknjiženi u istom periodu kada i plata na koju se odnose i vode se kao troškovi radnika.

Prema ponovo dogovorenom Kolektivnog ugovora o radu, Grupa je dužna da plati godišnje svim zaposlenima određene beneficije. Regres za odmor u iznosu od 4 prosečne plate, zimmice u visini 3 prosečne plate. Beneficije su uknjižene u periodu na koji se odnose.

N Subvencije vlade za kupovinu osnovnih sredstava

Subvencije Vlade su utvrđene po realnoj vrednosti gde je postojala razumna sigurnost da će subvencija biti primljena i da će Grupa poštovati sve uslove subvencije.

Subvencije Vlade koje se odnose na nabavku osnovnih sredstava su po starom računovodstvenom okviru uključene su državni kapital. Kao što je opisano u sekciji D uključene su ili u akcijski kapital ili u zakonske rezerve.

Amortizacija osnovnih sredstava koja su nabavljena iz subvencija se evidentira u bilansu uspeha tokom ekonomskog veka trajanja.

O Rezervisanja

Grupa ima tekuće pravne ili povezane obaveze koje su nastale kao posledica događaja u prošlosti, za koje je sigurno da će izazvati odliv sredstva po osnovu izmirjenja obaveza i za koje se može pouzdano proceniti taj iznos. Kada Grupa očekuje da će izvršeno rezervisanje biti nadoknađeno, na primer putem osiguranja, naknada se registruje kao odvojena stavka aktive, ali tek u trenutku kada naknada postane izvesna.

Grupa vrši rezervisanje za ugovore za koje se očekuje da će očekivane koristi od ugovora biti manje od neizbežni obaveza koje proizilaze iz ugovora.

Rezervisanje za restrukturiranja obuhvata kazne za prekid lizinga i kazne za prekid ugovornog odnosa sa zaposlenima, i vrši se u periodu u kome Grupa postaje zakonski obavezna ili je stvorena obaveza plaćanja. Za troškove tekućih aktivnosti Grupa ne vrši rezervisanje unapred.

P Utvrđivanje prihoda

Prihodi, koji ne obuhvataju porez na promet, sastoje se od prihoda za pružene usluge i isporučene proizvode. Prihodi od svih usluga se evidentiraju u periodu kada su nastali. Računovodstvene politike koje se odnose na određene stavke prihoda prikazane su detaljnije u napomeni 1 Prihodi.

Q Dividende

Dividende se evidentiraju u finansijskim izveštajima Grupe u periodu u kome su odobrene od strane akcionara Grupe.

R Uproredni podaci

Nisu prikazani uporedni finansijski izveštaji.

S Prezentacija finansijskih izveštaja

Iako Grupa posluje u četiri poslovna segmenta: poslovi javnog telefonskog servisa, poslovi mobilne telefonije, poslovi prenosa i emitovanja radio-televizijskih programa i poslovi javnih govornica, Grupa nije pripremila posebne izveštaje po segmentima.

Zakon o radio-difuziji obavezuje Grupu da prenese svoj radio i televizijski segment na posebno pravno lice. Ovaj prenos nije posebno obrazložen kao prekid poslovanja.

Telekom Crne Gore a.d.

Upravljanje finansijskim rizicima

Faktori finansijskog rizika

Grupa je izložena različitim finansijskim rizicima, uključujući kreditni rizik, rizik likvidnosti, rizik od promena deviznih kurseva kao i rizik od promena kamatnih stopa. Grupa ne koristi finansijske derivatne niti vrši hedžing kako bi se obezbedila od navedenih rizika.

Ne postoji okvir za formalno upravljanje rizicima u okviru Grupe. Upravni Odbor se uglavnom fokusira na upravljanje kreditnim i rizikom likvidnosti kako bi se umanjili mogući gubici.

(i) Kreditni rizik

Telekom nema značajni kreditni rizik zbog diversifikovane baze kupaca osim za ukupnu izloženost Ministarstvu i Agencijama Vlade Crne Gore u iznosu od Euro 2.000 hiljada na dan 31. decembra 2002. godine i Elektroprivredi Crne Gore ("Elektroprivreda") u iznosu od Euro 1.607 hiljada. Monet nema značajnu koncentraciju kreditnog rizika.

(ii) Rizik likvidnosti

Obezrivo upravljanje rizikom likvidnosti podrazumeva održavanje gotovine i hartija od vrednosti kojima se može trgovati, sposobnost finansiranja kroz adekvatne izvore i mogućnost održavanja pozicije na tržištu. Projekti koji zahtevaju značajna ulaganja su delimično finansirani od strane dobavljača.

(iii) Rizik od promene kurseva stranih valuta

Poslovanje Grupe je izloženo jednim delom riziku od promena kursa strane valute uglavnom u odnosu na specijalna prava vučenja (SDR) i US dolar koji su korišćeni za izmirenje prihoda i rashoda od međunarodnog saobraćaja.

(iv) Rizik promena kamatnih stopa

Grupa ima ograničene kamatonosne pozajmice. Kamatonosna imovina se uglavnom odnosi na depozite i kredite odobrene crnogorskim preduzećima i bankama sa fiksnom kamatnom stopom.

Indeks za napomene uz konsolidovane finansijske izveštaje		Strana
1	Prihodi	17
2	Troškovi prodatih proizvoda	20
3	Administrativni troškovi i troškovi prodaje	20
4	Prestanak poslovanja	21
5	Troškovi zaposlenih	21
6	Prihodi od kamata	21
7	Dobitak od kursnih razlika	21
8	Troškovi poreza na dohodak	22
9	Zarada po akciji	22
10	Dividenda po akciji	22
11	Nematerijalna imovina	23
12	Materijalna imovina	24
13	Dugoročna ulaganja	25
14	Zalihe	25
15	Potraživanja	26
16	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	26
17	Kapital i rezerve	26
18	Dugoročne obaveze	27
19	Pozajmice	27
20	Odložene porez	28
21	Obaveze prema dobavljačima	29
22	Obaveze za porez na dobit	29
23	Porocijalne obaveze	30
24	Ugovorne obaveze	31
25	Gotovinski tokovi iz operativnih aktivnosti	32
26	Transakcije sa povezanim pravnim licima	32

Telekom Crne Gore a.d.

Napomene uz konsolidovane finansijske izvještaje

(svi iznosi su iskazani u hiljadama Euroa ukoliko nije drugačije naznačeno)

1	Prihodi	2002
	Prihodi iz fiksne telefonije	
	Prihodi od odlaznih domaćih i međunarodnih poziva (a)	37.049
	Mesečna pretplata (b)	5.874
	Prihodi od interkonekcije	
	- ProMonte (c)	1.039
	- međunarodni	
	- međunarodni pozivi upućeni u Crnu Goru preko Telekoma Srbije (d)	1.899
	- JPTT (e)	7.063
	- direktno (f)	4.468
		<u>66.342</u>
	Mobile service revenue	
	Pre-paid prihodi (g)	11.820
	Post-paid prihodi (g)	6.847
	Prodaja aparata (h)	296
	Roaming prihodi (i)	1.435
		<u>20.398</u>
	Ostali prihodi	
	Prihodi od Radio i TV difuzije (j)	1.662
	Prihodi od uključivanja novih pretplatnika	816
	Prihodi od zakupa i odečavanja vodova	288
	Telegrafi i Telex	239
	Prihodi iz ISDN usluga	106
	Ostali prihodi (k)	42
		<u>3.153</u>
	Ukupni prihodi	<u>69.893</u>

(a) Prihodi od odlaznih domaćih i međunarodnih poziva

Prihodi od odlaznih poziva u Srbiji i Crnoj Gori (domaćih) i međunarodnih se naplaćuju od korisnika Telekoma. Deo prihoda od poziva upućenih domaćim operaterima mobilne telefonije i međunarodnih poziva se plaća na osnovu tranzita i destinacija operatera mreža kojima su pozivi upućeni.

(b) Mesečna pretplata

Mesečna pretplata se fakturiše korisnicima usluga Preduzeća bez obzira na njihovo korišćenje Telekomove mreže. Telekomova pretplata koja se fakturiše korisnicima uključuje pored nadoknade za korišćenje linija, i pretplatu koju Telekom naplaćuje u ime Radio Televizije Crne Gore ("RTV") i u ime sopstvene Telekomove poslovne jedinice Radio-difuznog centra ("RDC"). Iznosi koje su naplaćeni u ime RTV su isplaćivani RTV-u i nisu uključeni u prihode- naplaćene pretplate u 2002. godini su iznosile Euro 3.432. RTV snosi rizik naplate potraživanja. Iznosi koji su fakturisani u ime RDC su klasifikovani kao Prihodi od Radio i TV difuzije (videti Napomenu l i u daljem tekstu).

Telekom Crne Gore a.d.

Napomene uz konsolidovane finansijske izvještaje

(svi iznosi su iskazani u hiljadama Eura ukoliko nije drugačije naznačeno)

1 Prihodi (nastavak)

(c) Prihodi od interkonekcije – ProMonte

Prihodi od interkonekcije sa ProMonte-om obuhvataju prihode tog operatera mobilne telefonije za saobraćaj u Pro-Monte-ovoj mreži a završili se u Telekom-u ili je preko Telekom-ove mreže usmeren dalje.

Od jula 1996. do 31. decembra 2000. godine, pozajivanja i obaveze između Telekoma i ProMonte-a su bile nerešene zbog različiti neslaganja. U toku 2001. godine, Telekom i ProMonte su postigli dogovor o tarifama za interkonekciju i izvršili poravnanje preostalih Telekomovih neto obaveza od Euro 4.359 na dan 31. decembra 2000. godine. Izmiranje obaveza je izazvalo deinvestiranje 9% akcija koje je Telekom imao u ProMonte-u u iznosu od Euro 4.602. Nakon poravnanja u 2001. godini, Telekom i ProMonte su izmirivali redovno svoje međusobne obaveze od interkonekcije.

(d) Prihodi od interkonekcije međunarodnih razgovora usmenici u Crnu Goru preko Telekoma Srbije

Prihodi od interkonekcije od Telekoma Srbije predstavljaju procenjena prihoda od međunarodnog saobraćaja upućenog u mrežu Crne Gore preko Telekoma Srbija od 1. jula 2002. godine, kada je Telekom Crne Gore počeo sa potpunim direktnim međunarodnim obračunom (videti u daljem tekstu). Do 31. marta 2003. godine nije postojao još uvek finalizovan ugovor između Telekoma Crne Gore i Telekoma Srbije o izmiranjima za međunarodni saobraćaj ili saobraćaj koji je potekao iz Telekoma Srbija ili mobilnih operatera u Srbiji, a koji je završen ili tranzitirao preko mreže Telekoma Crne Gore. Rukovodstvo veruje da će dogovor o međunarodnom saobraćaju biti postignut i da će u skladu sa njim prihodi i rashodi od međunarodnog saobraćaja koji su potekli ili se završili u inostranim mrežama biti priznati koristeći najbolju moguću proceduru uprave koja se odnosi na minute saobraćaja i tarife po minuti.

U prošlosti nije bilo nikakvih poravnanja saobraćaja pristiglog ili upućenog Telekomu Srbije ili operaterima mobilne telefonije u Srbiji (preko mreže Telekoma Srbije) i moguće je da će obe strane imati izvećane troškove na očekivanoj osnovi kada sporazum između Telekoma Srbije i Crne Gore bude postignut. U skladu sa tim, prihodi i rashodi od interkonekcije sa Telekomom Srbije ili operaterima mobilne telefonije u Srbiji nisu utvrđeni u ovim finansijskim izveštajima.

(e) Prihodi od interkonekcije – ZJPTT

Ovi prihodi predstavljaju većinu prihoda od dolaznog međunarodnog saobraćaja pre 1. jula 2002. godine, do kada je većina obračuna međunarodnog saobraćaja za Srbiju i Crnu Goru išla preko Zajednice JPPT ("ZJPTT"). Telekomu su bili dostupni vrlo limitirani podaci vezani za međunarodni obračun od strane ZJPTT i Rukovodstvo Telekoma je moralo da napravi značajne procene kako bi utvrdilo prihode i rashode od ove vrste saobraćaja do 1. jula 2002. Kako je deo Telekomovih prihoda i rashoda u vremenu poslovanja preko ZJPTT-a tokom 2001. i od 1. januara 2002. do 30. juna 2002. godine računat kao 6.91% ukupnog međunarodnog saobraćaja Srbije i Crne Gore, a ne kao stvarni saobraćaj ka ili od Crne Gore, Rukovodstvo Telekoma nije mogla da iskoristi nijedan od Telekomovih mernih podataka kako bi izvršili ukalkulisanje za dolazni i odlazni međunarodni saobraćaj, jer su se njihova merenja samo odnosila na saobraćaj upućen u i iz Crne Gore.

Telekom Crne Gore je jedna od strana u ZJPTT-u zajedno sa Telekomom Srbije, Poštom Crne Gore i Poštom Srbije. Rukovodstvo Telekoma, trenutno nije u mogućnosti da proceni efekte na finansijski položaj i rezultate poslovanja Telekoma Crne Gore, ukoliko ih bude bilo, prilikom bilo koje naredne transformacije ili rasformiranja ZJPTT.

(f) Prihodi od interkonekcije- direktni međunarodni saobraćaj

Ovi prihodi predstavljaju prihode od međunarodnih dolaznih poziva iz zemalja sa kojima je Telekom Crne Gore uspostavio direktne međunarodne obračune. Pre 1. jula 2002. godine, Telekom je imao međunarodne obračune sa malim brojem zemalja koji su bili vršeni van ZJPTT. Tokom druge polovine 2002. godine zaključen je veliki broj direktnih ugovora za interkonekciju.

Prihodi i rashodi od interkonekcije su prikazani u bruto iznosu u ovim finansijskim izveštajima. Iznosi obaveza prema i potraživanja od istih operatera su prikazani u neto iznosu u slučaju da postoji pravo kompetzovanja tih iznosa.

Telekom Crne Gore a.d.

Napomene uz konsolidovane finansijske izveštaje

(svi iznosi su iskazani u hiljadama Evra ukoliko nije drugačije naznačeno)

1 Prihodi (nadavk)

(g) Pre-paid i post-paid prihodi

Prihodi od pre-paid i post-paid obuhvataju prihode od pretplate, prihode i rashode od lokalnih i međunarodnih odlaznih poziva, prihode od aktivacije i prihode od minuta prikupljenih od Monetovih pre-paid i post-paid korisnika, respektivno.

Monet ostvaruje prihode po osnovu pružanja usluga mobilne telefonije, prihode od aktivacije i prodaje opreme za mobilne telefone. Prihodi se evidentiraju u bilansu uspehu u neto iznosu utarjeni za porez na promet.

Prihod od usluga mobilne telefonije nastaje obezbeđivanjem pristupa mreži (prihod od aktivacije) i korišćenja mreže (prihod od utrošenih minuta). Prihod od aktivacije za postpaid korisnike se naplaćuje jednom mesečno unapred i evidentira se u periodu na koji se odnosi. Prihod od utrošenih minuta za postpaid korisnike se naplaćuju jednom mesečno retroaktivno i evidentiraju se u periodu kada su minuti utrošeni. Prihod od utrošenih minuta za prepaid korisnike se takođe evidentiraju u periodu kada su minuti utrošeni.

Prihodi i troškovi od aktivacije korisnika se ravnomerno raspoređuju tokom prosečnog veka korisnika; troškovi od aktivacije iznad nivoa prihoda od aktivacije se evidentiraju kao trošak u trenutku nastanka. Prihodi od aktivacije se odnose na specifičnu jednokratnu promenu koja nastaje prilikom uključivanja korisnika na mrežu. Troškovi aktivacije se uglavnom odnose na proviziju dilera za priključenje novog korisnika i troškove SIM kartica.

(h) Prodaja mobilnih telefona

Prodaja mobilnih telefona korisnicima nije uobičajna poslovna delatnost Moneta. Međutim, u 2002. godini Monet je imao marketinšku akciju prodaje subvencionisanih mobilnih telefona postpaid korisnicima u kojoj je prodano 6.300 mobilnih telefona koji su sklopili ugovor o korišćenju usluga Moneta na 24 meseca. Prihodi i troškovi od prodatih mobilnih telefona su evidentirani u istom periodu.

(i) Prihodi od Radio i TV difuzije

Prihodi od Radio i TV difuzije se odnose na iznose fakturisane kroz mesečnu pretplatu korisnicima Telekomna, e u ime RDC.

(j) Prihodi roaming usluga

Prihodi roaming usluga obuhvataju primanja od drugih mobilnih operatera čiji su korisnici koristili Monet-ovu mrežu za dolazeće i odlazeće pozive tokom boravka u Crnoj Gori.

(k) Ostali prihodi

Ostali prihodi obuhvataju uglavnom prihode od ostalih dodanih usluga koje Telekom pruža svojim korisnicima, kao što su listing poziva, govorna pošta i ostale prihode koji nastaju iz Telekomovog poslovanja. Ostali prihodi takođe obuhvataju iznose fakturisane za priključenje novih korisnika na fiksnu mrežu. Ovi prihodi se priznaju u bilansu uspeha kada je korisnik priključen.

Telekom Crne Gore a.d.

Napomene uz konsolidovane finansijske izveštaje

(svi iznosi su iskazani u biljadama Eura ukoliko nije drugačije naznačeno)

2 Troškovi prodatih proizvoda

Sljedeće stavke su uključene u utvrđivanje troškova prodatih proizvoda:

	2002
Rashodi iz interkonekcije	
- ProMonte	(8.449)
- međunarodne	
- međunarodni pozivi iz Crne Gore upućeni u inostranstvo preko Telekoma Srbije	(538)
- ZJFTT	(4.919)
- direktno	(1.828)
Troškovi roaminga	(374)
Troškovi distribucije telefonskih računa preko Pošte Crne Gore	(1.358)
Troškovi održavanja	(2.781)
Troškovi rezervnih delova i ostalog materijala	(492)
Gorivo i električna energija	(1.132)
Marknitiški troškovi (Montepino)	(619)
Obuke i seminari	(419)
Troškovi od prodatih mobilnih telefona	(794)
Ostali troškovi	(2.445)
Troškovi prodatih proizvoda	(26.148)

3 Administrativni troškovi i troškovi prodaje

Troškovi administracije i troškovi prodaje sastoje se od sledećih stavki:

	2002
Troškovi zaposlenih (Napomena 5)	(18.825)
Dobitak / (gubitak) od rashodovanja osnovnih sredstava (Napomena 26)	(1.617)
Troškovi transporta	(263)
Zakupnine	(382)
Reklame	(1.320)
Troškovi održavanja	(976)
Reprezentacija	(173)
Osiguranje	(381)
Provizija banaka	(635)
Porezi na imovinu i ostali porezi	(1.134)
Troškovi licencije	(813)
Otpisi zaliha	(76)
Ispravka vrednosti potraživanja	(1.734)
Sponzorstva	(1.658)
Višak osnovnih sredstava	406
Ostalo	(1.267)
Ostali poslovni rashodi	(30.846)

Telekom Crne Gore a.d.

Napomene uz konsolidovane finansijske izvještaje

(svi iznosi su iskazani u hiljadama Euro ukoliko nije drugačije naznačeno)

4 Prestanak poslovanja

U skladu sa novim Zakonom o Radio-difuziji u Crnoj Gori ("Zakon o radio-difuziji"), koji je na snazi od 23. novembra 2002. godine, Republika Crna Gora osniva javno preduzeće Radio-difuzni centar ("RDC"). U skladu sa Zakonom o radio-difuziji, Telekom je dužan da do 31. decembra 2003. godine iz svog sastava izdvoji sva sredstva Radio i TV difuzije i zaposlene i to u toku nekoliko koraka predviđenih Zakonom o radio-difuziji na sledeći način:

- Do 30. aprila 2003. godine RDC bi trebalo da bude izdvojen kao nezavisno preduzeće od Telekoma Crne Gore sa operativne strane, a koja će i dalje poslovati u sastavu Telekoma;
- Do 30. juna 2003. godine Telekom treba da pripremi debni bilans na ostovu stanja u poslovnim knjigama na dan 31. decembra 2002. i da preduzme sve neophodne korake za izdvajanje preduzeća; i
- Do 31. decembra 2003. godine, Telekom treba da donese sva neophodna akta na osnovu kojih će se izvršiti upis RDC-a u sudski registar

Precizan pravni način na koji će se izvršiti transformacija još uvek nije definisan. Zakon o radio-difuziji će možda doživeti promene pre nego što transakcija bude završena. Preduzeće nije izvršilo uvid u smanjenje vrednosti sredstava i nikakav gubitak od umanjenja vrednosti sredstava nije priznat vezano za Telekomovo radio-difuzno poslovanje.

Podaci Preduzeća vezani za poslovanje radio-difuzije nisu potpuni. Sredstva su interno organizovana u dve poslovne jedinice Telekoma Crne Gore i na dan ovog finansijskog izvještaja ne postoji finalna lista sredstava i obaveza koja će biti prebačena na RDC. Tokom 2002. godine, Telekom je ostvario prihod od radio-difuzije u iznosu od Euro 1.662. Računovodstveni sistem Preduzeća ne daje mogućnost da se proceni vrednost usluga koje obezbeđuju pomenute poslovne jedinice za ostale poslovne jedinice u okviru Telekoma Crne Gore ili pak da se obračunaju u potpunosti i dovoljno precizno troškovi pomenutih jedinica koje bi trebalo prebaciti na RDC i zbog toga je Preduzeće iskazalo sve rezultate svog poslovanja i finansijski položaj kao jedinstveni segment izveštavanja (uključujući i operacije koje prestaju sa poslovanjem).

5 Troškovi zaposlenih

	2002
<hr/>	
Neto zarade i naknade	7.674
Porezi i doprinosi na zaradu i naknade	4.918
Ostali lični rashodi	3.233
	<hr/>
Ukupni troškovi zaposlenih	18.825

Prosječan broj zaposlenih u 2002. godini je bio 1.466.

Ostale naknade obuhvataju troškove različitih beneficija zaposlenima u skladu sa Telekomovim i Monetovim kolektivnim ugovorima, kao što su naknade troškova prevoza, zimska, topli obrok i ostalo.

6 Prihodi od kamata

	2002
<hr/>	
Troškovi kamata	(119)
Prihodi kamata	340
	<hr/>
	221

7 Dobitak od kursnih razlika

Računovodstveni sistem ne dozvoljava konzistentnu kalkulaciju pozitivnih i negativnih kursnih razlika. Sve pozitivne i negativne kursne razlike su iskazane u okviru troškova finansiranja iako su iste ostvarene na osnovu prihoda i rashoda poslovanje pre nego od finansijskih aktivnosti.

Telekom Crne Gore a.d.

Napomene uz konsolidovane finansijske izveštaje

(svi iznosi su iskazani u hiljadama Euro ukoliko nije drugačije naznačeno)

8 Porez na dobitak

	2002
Tečni porez	(1.078)
Odloženi porez (Napomena 21)	(2.709)
	<u>(3.787)</u>

Porez na dobitak Grupe pre oporezivanja se razlikuje od teoretskog iznosa koji bi se dobio koristeći poresku stopu koja je važeća u Crnoj Gori:

	2002
Profit pre oporezivanja	9.504
Porez računat koristeći stopu od 20%; 15% do Euro 100 (2001: 20%; 15% do Euro 100)	(1.897)
Neaktivni poreski kredit za investicije	286
Troškovi koji se ne priznaju za svrhe oporezivanja	(687)
Nemogućivost porez na dohodak Monet-ovih dividendi	(197)
Nepriznati poreski gubici	(1.111)
Ostalo	15
Troškovi poreza	<u>(3.787)</u>

9 Zarada po akciji

	2002
Neto profit koji pripada akcionarima (Euro 000)	5.717
Prosječan ponderisan broj izdatih akcija (u hiljadama)	34.023
Osnova zarada po akciji (Euro cente po akciji)	16,80

10 Dividenda po akciji

Tokom 2002. godine, dividende u iznosu od Euro 3.520 su deklarirane u odnosu na raspodjelu dobiti iz 2001. godine i isplaćene su akcionarima. Dividenda po akciji je iznosila Euro centi 10,36 po akciji. Na dan 31. decembar 2002 nisu još uvek bile deklarirane dividende, a koje se odnose na raspodjelu profita za 2002. godinu.

Telekom Crne Gore a.d.

Napomene uz konsolidovane finansijske izveštaje

(svi iznosi su iskazani u hiljadama Eura, ukoliko nije drugačije naznačeno)

II Nematerijalna imovina

	Licenca za fiksnu telefoniju	Licenca za mobilnu telefoniju	Ostala Nemateri- jalna imovina	Ukupno
Godina završena 31. decembra 2002. godine				
Sadašnja vrednost - početno stanje	3.834	1.539	1.223	6.616
Napavke	2.302	2.787	-	5.089
Troškovi amortizacije (Napomene 3, 26)	(236)	(266)	(341)	(843)
Sadašnja vrednost - krajnje stanje	5.900	4.080	882	10.862
Stanje 31. decembra 2001. godine				
Napavna vrednost	6.136	4.346	1.707	12.189
Ipravka vrednosti	(236)	(266)	(825)	(1.327)
Sadašnja vrednost	5.900	4.080	882	10.862

Licenca za fiksne linije

Agencija za Telekomunikacije Republike Crne Gore je izdala 27. decembra 2001. godine Telekomu posebnu licencu za obavljanje javnih fiksnih telekomunikacionih usluga, a koja je važeća od 1. januara 2002. godine za period od 25 godina. Licenca obezbeđuje Telekomu pored prava da instalira, održava i koristi u poslovanju javne centrale za fiksnu telefonsku mrežu, i pravo na dodatne radio frekvencije, od kojih je najznačajnija radio frekvencija koja će se koristiti za UMTS mobilne mreže.

Licenca je prvobitno štiti monopol Telekomu nad fiksnim telekomunikacijama sve do 1. januara 2004. godine, ali je monopol je nedavno uspešno osporen na osnovu nesaglasnosti sa Ustavom Republike Crne Gore i zvanično ukinut. Preduzeće ima pravo da dobije bezuslovni produžetak od 10 godina nakon isteka vremena na koju je licenca prvobitno data. Licenca se trenutno amortizuje u vremenskom periodu od 25 godina. Tokom 2001. i 2002. godine plaćena je naknada za korišćenje licence u iznosu od Euro 6.136. Pored tog jednokratnog iznosa Preduzeće je dužno da plaća iznos od 1% od godišnjih prihoda licencu.

Licenca mobilne telefonije

Opšta licenca za vođenje GSM 900 Mhz mobilne telefonije odobrena je 1. januara 2002. godine na period od 15 godina. Po isteku trajanja licence Agencija će izdati novu licencu na period od najmanje 10 godina, na zahtev korisnika licence podnetog godinu dana pre isteka licence. Licenca zahteva poštovanje određenih uslova. Do 31. decembra 2002. godine Preduzeće nije prekršilo nijedan od ovih uslova.

Telekom Crne Gore a.d.

Napomene uz konsolidovane finansijske izveštaje

(svi iznosi su iskazani u hiljadama Eura ukoliko nije drugačije naznačeno)

12 Materijalna imovina

	Zemljište	Zgrada	Oprema	Nameštaj i ostalo	Investicije u toku i avansi za osnovna sredstva	Ukupno
Godina završena 31. decembra 2002. godine						
Sadašnja vrednost - početno stanje	2.572	130.513	52.612	476	3.790	191.913
Nabavke (a)	326	1.190	1.529	246	20.129	23.220
Transferi (b)	-	6.517	6.397	376	(13.634)	(344)
Amortizacija (Naputovanja 3,26)	-	(12.754)	(9.747)	(304)	-	(22.805)
Rashodovanja (c)	-	(697)	(824)	(4)	(92)	(1.617)
Krajnje stanje- sadašnja vrednost	2.848	124.769	49.767	790	12.193	190.367
Na dan 31. decembra 2002. godine						
Nabavna vrednost	2.848	276.111	94.286	1.187	12.193	386.625
Ispravka vrednosti	-	(151.342)	(44.519)	(397)	-	(196.258)
Sadašnja vrednost	2.848	124.769	49.767	790	12.193	190.367

a) Nabavke tokom perioda se uglavnom odnose na investicije u digitalizaciju mreže, razvijanje mreže optičkih kablova i napređenja lokalnih distributivnih mreža. Tokom 2002.godine Telekom je takođe nabavio novu opremu za svoju Radio-difuznu poslovnu jedinicu. Monet je nastavio da ulaže u svoju mrežu za mobilnu telefoniju.

b) Transferi se odnose na prenos sa opreme na zalihe u iznosu od Euro 344.

c) Grupa je izvršila popis osnovnih sredstava i utvrđeno je da nedostaju ili su zastarela sredstva sa sadašnjom vrednošću od Euro 1.617.

Tokom 2002. godine Telekom je izvršilo ponovnu procenu korisnog veka trajanja centrala i zgrada. Kao rezultat toga, troškovi amortizacije navedeni gore uključuju uticaj promjenjenih korisnih vekova trajanja centrala (sa preko 14,3 godine na 10 godina) i zgrada (sa 55-56 % na 40 godina). Ovaj efekat je rezultirao u povećanju troškova amortizacije od Euro 1.758.

Telekom nije izvršilo ponovnu procenu korisnog veka trajanja ostalih kategorija osnovnih sredstava. Konstantna modernizacija i digitalizacija Telekomove mreže je učinila mnoga sredstva i opremu zastarelim i neupotrebljivom. Preduzeće namjerava da izvrši detaljnu procenu vrednosti osnovnih sredstava koja će takođe obuhvatiti i procenu korisnog veka trajanja svih kategorija osnovnih sredstava.

Grupa nije razmatralo smanjenje vrednosti ili izvršilo uvid u postojanje indikatora smanjenja vrednosti. U skladu sa tim, moguć je da postoje sredstva ili grupe sredstava čije sadašnje vrednosti prevazilaze njihove tržišne vrednosti.

Grupa ne posjeduje svu neophodnu dokumentaciju o vlasništvu nad značajnim delom zemljišta i zgrada.

Telekom Crne Gore a.d.

Napomene uz konsolidovane finansijske izveštaje

(svi iznosi su iskazani u hiljadama Euroa ukoliko nije drugačije naznačeno)

13 Dugoročna ulaganja

	2002
Dugoročna potraživanja (a)	2.729
Ostale investicije (b)	
Zoil Leveon	37
Montmak	-
Hipotekarna banka	19
Jugobanka	-
Investiciona banka	-
Posanska Štedionica	127
Internet Crne Gore	196
Montenegrobanka	-
Pos: banka	11
Crnogorska komercijalna banka	980
Bel Pageta	-
	<u>1.370</u>
Kreditni za menadžere Monet-a (c)	455
Ukupni dugoročni finansijski plasmani	<u>4.554</u>

(a) Dugoročna potraživanja uključuju sigurnosni deposit od Euro 2.500 koji je se odnosi na ugovor o kupovini AXE 10 opreme za digitalnu centralu od Ericsson Nikola Tesla Zagreb. Depozit je dat 8. oktobra 2002. godine sa fiksnom kamatnom stopom od 7.5% godišnje i rokom dospeća 31. decembra 2005. godine. Ostalih Euro 229 pripadaju odloženim troškovima aktiviranja.

(b) Ostale investicije

Ostala učešća su iskazana na bazi troška uzimajući u obzir ispravku vrednosti koje odražavaju mogućnost da učešća neće biti u potpunosti povraćena. Prilikom primene specifičnog računovodstvenog okvira opisanog u okviru Osnova za sastavljanje finansijskih izveštaja, pojedine pozicije, koje su predstavljale trošak u skladu sa prethodnim računovodstvenim tretmanom, u vrednosti od Euro 1.502, su eliminisane iz vrednosti učešća u Montecardu, PTT Standardu, Internetu Crne Gore i Bel Pageta. Rukovodstvo Grupe je izvršilo procenu povraćaja uloga. Kako se ulazima u preduzećima ne igraje aktivno, sadašnju vrednost neto imovine je korišćena kao osnov za iskazivanje mogućnosti povraćaja uloga. Kao rezultat procene vrednosti učešća, učešća u Jugobanci, Montenegrobanki i Investicionoj banci u iznosu od Euro 78 su u potpunosti otpisana, a delimično je izvršen otpis učešća u Poštanskoj Štedionici i Crnogorskoj Komercijalnoj banci u iznosu od Euro 288. Potpunu ispravku vrednosti je izvršena za učešća u PTT Standardu, Montmaku i Bel Pageta u iznosu od Euro 412.

(c) Monet daje pozajmice svojim menadžerima sa rasterećenjem amortizacije na 20 godina.

14 Zalihe

Zalihe na dan 31. decembra 2002, u iznosu od Euro 1.980 uglavnom se odnose na prenosne katlove i rezervne delove za prenosnu opremu i jedan deo opreme za mobilnu telefoniju, GSM katlove, vaučere i rezervne delove za opremu za mobilnu telefoniju.

Telekom Crne Gore a.d.

Napomene uz konsolidovane finansijske izveštaje

(svi iznosi su iskazani u hiljadama Eura ukoliko nije drugačije naznačeno)

15 Potraživanja

Tekuća potraživanja : dati avansi:

	2002
Potraživanja za usluge telekomunikacije:	
Kupci u zemlji za fiksnu telefoniju	8.836
Kupci u zemlji za mobilnu telefoniju	3.357
Kupci u inostranstvu za fiksnu telefoniju	2.761
Potraživanja za roaming usluge	817
Ispravka vrednosti sumnjivih i spornih potraživanja	(8.355)
	17.416
Ostala potraživanja	
Obratunski prihodi za impulse	290
Avansi:	631
Unapred plaćeni troškovi	754
Potraživanja za kamate	167
Ostala potraživanja	180
	2.042
Kratkoročni plasmani (a)	
Elektroprivreda Crne Gore	511
Crnogorska Komercijalna banka a.d., Podgorica	522
Vektra d.o.o. Podgorica	261
Atlasmont banka	500
Glavni: Republike Crne Gore	100
	1.894
	21.352

(a) Grupa je uložila sredstva u zajmove i kratkoročne depozite uglavnom date proizvođačima u Crnoj Gori. Zajmovi su dati koristeći prosečnu kamatnu stopu od oko 6%. U toku 2002. godine, preduzeće je utvrdilo gubitke po osnovu nemogućnosti naplate od munopolskog elektroprivrednog sistema, Elektroprivrede Crne Gore, Rudnika uglja i Montenegrobanka u likvidaciji.

16 Gotovina i gotovinski ekvivalenti

	2002
Računi u bankama	1.540
Blagajna	198
	1.738

Na dan 31. decembra 2002, gotovina je uglavnom držana na računima u Crnogorskoj Komercijalnoj banci i Atlasmont banci.

17 Kapital i rezerve

	Number of shares (thousands)	Ordinary shares Euro 000
Stanje na dan 1. januara 2002. godine	34.04	205.870
Efekat poništenju ukucja zaposlenih i korekcija registrovanog akcijskog kapitala	(37)	(3.032)
Stanje na dan 31. decembra 2002. godine	34.004	202.838

Telekom Crne Gore a.d.

Napomene uz konsolidovane finansijske izveštaje

(svi iznosi su iskazani u hiljadama Eura ukoliko nije drugačije naznačeno)

17 Kapital i rezerve (nastavak)

Ukupan broj izdatih običnih akcija je 34.004 hiljada u vrednosti od Euro 5,9651 po akciji. Sve izdate akcije su u potpunosti plaćene.

Tokom 2002. godine, Preduzeće je izvršilo korekciju svog osnovnog kapitala radi usklađivanja sa akcijskim kapitalom registrovanim kod Privrednog suda u Podgorici

18 Dugoročne obaveze

	2002
Pozajmice (Napomena 19)	598
Odloženi prihodi iz aktiviranja mobilne telefonije (a)	263
Odloženi potez (Napomena 20)	<u>2.709</u>
Dugoročne obaveze	<u>3.570</u>

(a) Odložene naplate za aktiviranje mobilne telefonije predstavljaju deo prihoda od aktivacije korisnika mobilne telefonije, priznate u toku prosečnog veka trajanja ugovora u mobilnoj telefoniji.

19 Pozajmice

	2002
Finansiranje Pošte (a)	397
Investicioni razvoj Pošte (a)	2.063
Telekom Italia (Bar-Krf projekt) (b)	475
Crnogorska Komercijalna Banka (c)	1.080
Slovenska Izvozna Družba za radio i TV opremu (d)	<u>747</u>
	<u>4.662</u>
Omanjenje za dugele obaveze (Napomena 21)	<u>(4.084)</u>
Deo dugoročnih obaveza	<u>598</u>

(a) Razdvajanjem Telekoma od Pošte u Crnoj Gori, nastale su određene obaveze za Telekom. Telekom je bio u obavezi da plati Pošti iznos od Euro 6.289 u skladu sa unapred utvrđenom dinamikom isplate u periodu od 1999-2003. godine. Iznos iskazan kao "Finansiranje pošte" sa stanjem na dan 31. decembra 2002. godine predstavlja iznos dospele glavnice na taj dan. Telekom je takođe u obavezi da plati dodatni iznos za finansiranje kapitalnih investicija u Pošti i to na zahtev Pošte. Ove obaveze iskazane su kao "Razvoj pošte".

(b) Obaveze za izgradnju projekta Bar-Krf odnose se na dogovor između Hellenic Telecommunications Organization S.A (OTE) i Telecom Italia S.p.A i Zajednici JPIT za izgradnju, održavanje podvodnog optičkog kabla od Krfa do Bara, koji je počeo da se koristi od 2000. godine. Preostali deo obaveze dospeva za plaćanje Telekomu Italije tokom 2003. godine i to iz prihoda od međunarodnog saobraćaja na način što dolazi do prethijanja potraživanja od Telecom Italia koje nastaju u međunarodnom saobraćaju.

(c) Zajam kod Komercijalne Banke Crne Gore se se plaća se u roku od jedne godine sa kamatnom stopom od 12,35 % na godišnjem nivou. Nema zaključnih ugovora niti zahtoga koje se odnose na dati zajam.

Telekom Crne Gore a.d.

Napomene uz konsolidovane finansijske izveštaje

(svi iznosi su iscazani u hiljadama Evra ukoliko nije drugačije naznačeno)

19 Posejnice (nastavak)

- (d) Obaveza prema Slovenskoj Izvoznoj Druzi se odnosi na kredit koji je dala ova izvozna uvozna banka za finansiranje prodaje radio difuzne opreme od strane slovenačkog dobavljača Iskra Elektrovezne Telekomu. Kredit iznosi Euro 747 i dospeva u 10 jednakih polugodišnjih rata plativih u periodu od 12. maja 2003. godine do 12. novembra 2007. godine. Dospela obaveza prema Slovenskoj Izvoznoj Druzi je klasifikovana kao obaveza prema dobavljačima.

20 Odloženi porez

Odloženi porez na dobit se obračunava u celosti na bazi vremenskog razgraničenja po principu obaveza korišćenjem osnovne stope od 20%.

Promene na računima odloženog poreza su kako sledi:

	2002
Na početku godine 1. januara 2002	-
Na teret bilansa uspeha	2,709
Na teret kapitalu	-
Na kraju godine 31. decembar 2002	<u>2,709</u>

Grupa ima nepriznati poreski gubitak od Euro 5.565 u Telekomu koje može da prenese u naredne periode do 2007. godine.

Promene na odloženoj oporezivoj aktivi i pasivi (pre prebijanja salda pod istom poreskom jurisdikcijom) u toku godine su kao što sledi:

Odložene poreske obaveze	Brzinska amortizacija poreza	Ostalo	Ukupno
1. januara 2002. godine	-	-	-
(Na teret) / u korist neto dobitka	<u>2,984</u>	<u>(275)</u>	<u>2,709</u>
31. decembra 2002. godine	<u>2,984</u>	<u>(275)</u>	<u>2,709</u>

Grupa nije u stanju da predvidi povratak poreza i vrednost računovodstvene amortizacije i stoga ne prikazuje analizu odložene poreske obaveze koja će se izmiriti u toku i nakon 12 meseci nakon datuma bilansa stanja.

Telekom Crne Gore a.d.

Napomene uz konsolidovane finansijske izveštaje

(svi iznosi su iskazani u hiljadama Eura ukoliko nije drugačije naznačeno)

21 Obaveze prema dobavljačima

2002

Obaveze prema dobavljačima

Dobavljači u zemlji – fiksna telefonija	3.911
Dobavljači u inostranstvu – fiksna telefonija	3.096
Obaveze prema dobavljačima opreme za mobilnu mrežu	1.431
Razgraničeni prihodi od pre-paid vaučera	627
Odloženi prihodi od uključivanja novih korisnika u mobilnoj mreži	278
Obaveze prema RTV Crne Gore po osnovu mesečne pretplate za RDC (a)	1.222
Ostale obaveze:	
Obaveze za PIO (b)	1.437
Ostale obaveze i razgraničenja	30
Porez na ishodovanje osnovnih sredstava	387
Porez na promet	1.140
Dospjele obaveze po dugoročnim kreditima (Napomena 19)	4.084
Obaveze da dividende	296
	<u>17.939</u>

- (a) Obaveze prema RTV Crne Gore odnose se na pretplatu za radio difuznu mrežu RTV-a koju naplaćuje Telekom za račun RTV Crne Gore (videti Napomenu 1b).
- (b) Obaveze za PIO odnose se na doprinose koji terete Telekom u skladu sa crnogorskim zakonodavstvom važećim od aprila 1995. godine do jula 2000. godine kada je Telekom imao obavezu da uplati 11,11% svojih prihoda penzionom fondu.

22 Obaveze za poreze na dobit

2002

Obaveze za porez (a)	729
	<u>729</u>

- (a) Obaveze za porez uključuju Euro 401, porezi po odbitku na dividende, koje je platio Monst a koji je neodoknadiv u Telekomu, jer je Telekom imao prozorse gubitke u toku 2002.

Telekom Crne Gore a.d.

Napomene uz konsolidovane finansijske izveštaje

(svi iznosi su iskazani u hiljadama Eura ukoliko nije drugačije naznačeno)

23 Potencijalne obaveze

Sudski sporovi

Grupa ima više sudskih procesa koji proizilaze iz uobičajenog poslovanja. Telekom se trenutno brani u tri slušanja ukupne vrednosti od Euro 566 u vezi sa nadoknadom štete i navodnom upotrebom imovine trećih lica. Kao što je objašnjeno u Napomeni 12 Telekom nema dovoljnu dokumentaciju o vlasništvu nad značajnim delom zemljišta i građevinskih objekata. Preduzeće nije u mogućnosti da dovoljno pouzdano proceni potencijalne obaveze koje mogu proizaći iz ove činjenice.

Oporozivanje

Postoje brojne situacije koje su u pojedinim slučajevima trajale po više godina, kada je zakonodavstvo u Crnoj Gori propisivalo poreze ili slične naknade, ali u praksi niti je zakon primenjivan, niti su isti naplaćeni od strane vlasti. Rukovodstvo uglavnom sledi osnovni princip. U slučaju da dođe do promene takve prakse, u skladu sa Zakonom, ali sa retroaktivnim efektom, postoji mogućnost izloženosti zatezanim kamatama.

Zbog toga što u crnogorskom zakonodavstvu postoje odredbe koje se mogu protumačiti na više načina, kao i zbog prakse poreskih vlasti razvijene u nestabilnom okruženju da donose arbitrarne procene vezane za poslovne aktivnosti preduzeća, procena aktivnosti preduzeća od strane rukovodstva preduzeća može da se razlikuje od procene istih aktivnosti od strane poreskih vlasti. Fiskalne godine od 1998 do 2002 ostaju otvorene za poresku inspekciju.

Troškovi priključaka novih pretplatnika

Pre 2002. godine troškovi priključaka nisu teretili bilans uspeha već su tretirani kao povećanje kapitala. Rukovodstvo preduzeća veruje da nije verovatno da će preduzeće imati materijalno značajne dodatne obaveze u vezi sa ovim tretiranjem.

Porez na promet

Porez na promet nastaje na osnovu fakturisane vrednosti pruženih usluga od strane Preduzeća. Međutim do 31.marta 2002.godine, u skladu sa uredbama poreskih organa, bilo je moguće plaćati porez na bazi naplaćene realizacije. Nakon tog dana, Telekom je nastavilo sa prethodnom praksom plaćanju poreza na promet po naplati zasnovano na izvesnoj komunikaciji sa Ministarstvom Finansija. Rukovodstvo veruje da nije verovatno da će preduzeće imati materijalno značajne dodatne obaveze u vezi sa ovim tretiranjem. Do dana ovog izveštaja pitanje ostaje o dalje ne razjašnjeno.

Naknada na tarife- Fiksna telefonija

U februaru 2001. godine, Ministarstvo Finansija Republike Crne Gore uvelo je taksu od 5% na prihode od poziva sa fiksne telefonije na mobilnu mrežu. Telekom nije izvršilo nikakvo rezervisanje za ovu naknadu. Žalba, na koju još nije doneta odluka, je uložena Ustavnom Sudu na zakonitost takve naknade. Rukovodstvo veruje da nije verovatno da će konačno neka naknada biti obračunata. Na dan ovog izveštaja ovo pitanje još uvek nije rešeno.

Naknada na tarife- Mobilna telefonija

U februaru 2001. godine, Ministarstvo Finansija Republike Crne Gore uvelo je taksu od 5% na prihode od pre-paída i post-paída. Na osnovu odluke Poreskih vlasti, u vezi sa poreskom inspekcijom koja je pregledala poslovanje u februaru i martu 2001. godine preduzeće ima obavezu od Euro 10. Žalba, na koju još nije doneta odluka, je uložena Ustavnom Sudu na zakonitost takve naknade. Preduzeće nije platilo obavezu i obaveza nije evidentirana jer Rukovodstvo veruje da nije verovatno da će konačno neka naknada biti obračunata. Na dan ovog izveštaja ovo pitanje još uvek nije rešeno.

Kolektivni ugovor o radu

Po odredbama Kolektivnog ugovora o radu Preduzeće je u obavezi da obezbedi određene koristi radnicima za jubilarne nagrade i odlazak u penziju. Rukovodstvo veruje da nema obaveza plaćanja ovih naknada izvan uslova trenutno važećeg kolektivnog ugovora. Nije izvršeno nikakvo rezervisanje po ovom osnovu.

Telekom Crne Gore a.d.

Napomene uz konsolidovane finansijske izveštaje

(svi iznosi su iskazani u hiljadama Euro ukoliko nije drugačije naznačeno)

23 Potencijalne obaveze (nastavak)

Isplata dividendi

U 2001. godini Monet je platilo dio dividende koja se odnosi na rezultat iz 2000. godine u iznosu od Euro 240 direktno Vladi Crne Gore kao akcionaru Telekomu. Iznos koji je plaćen direktno obračunat je na osnovu učešća Vlade Republike Crne Gore u vlasništvu Telekomu. Tokom 2002. godine, Monet je usvojio dividende za 2001. godinu u iznosu od Euro 2.674 i platilo je Telekomu iznos od Euro 2.200. Protiv Telekomu i Moneta je podignuta sudska parnica za nezakunitost ovakve isplate dividende u 2002. godini. Konačni ishod parnice se ne može trenutno predvideti i nije izvršeno nikakvo rezervisanje u konsolidovanim finansijskim izveštajima za potencijalne obaveze koje mogu proizaći iz toga.

Ostale potencijalne obaveze

Trenutno se u Crnoj Gori razvija veliki broj regulativa vezanih za zaštitu životne sredine i proizvođače na dan 31. decembra 2001 i 2002 godine nije registrovalo nikakvu obavezu za to, uključujući i zakonske troškove, konsultantske usluge, istraživanja terena, dizajniranje i implementacija planova za realizaciju šinjerica u vezi sa zaštitom životne sredine.

Odnos sa povezanim pravnim licima

Kao što je objašnjeno u Napomeni 27 ugovorene cene između povezanih pravnih lica mogu se razlikovati od cena koja se primenjuju za tražila lica. Rukovodstvo veruje da nisu stvorene materijalno značajne obaveze od strane Grupe za poreze kao rezultat ovih sporazuma.

24 Ugovorene obaveze

Ugovorene obaveze za investiciona ulaganja

Ulaganja u osnovna sredstva ugovorena zaključno sa danom bilansiranja koja nisu obuhvaćena finansijskim izveštajima su kako sledi:

	2002
Ugovorene obaveze zaključno sa 31. decembrom 2002. godine:	12.248
	12.248

Najznačajnija ugovorena obaveza po osnovu ulaganja u osnovna sredstva odnosi se na planiranu kupovinu nove centralne zgrade Telekomu Crne Gore a.d. i na nastavak digitalizacije Ericsson AXE 10 i razvoj mreža mobilne telefonije.

Telekom Crne Gore a.d.

Napomene uz konsolidovane finansijske izveštaje

(svi iznosi su iskazani u hiljadama EURa ukoliko nije drugačije naznačeno)

25 Gotovinski tokovi iz operativnih aktivnosti

	2002
Neto dobitak	5.717
Korekcije:	
Porez (Napomena 8)	3.787
Amortizacija osnovnih sredstava (Napomena 11, 12)	23.648
(Dobitak)/gubitak po osnovu rashodovanja imovine i opreme (Napomena 3)	1.617
Prihodi od kamata (Napomena 6)	(340)
Rashodi kamata (Napomena 6)	119
Opis kratkoročnih potraživanja i plasmana	831
Ostale ne gotovinske stavke	(51)
Promena na neto obrtnim sredstvima (isključujući efekte nabavke i prodaje preduzeće kćeri)	
Zaliha	(776)
Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja	(9.392)
Obaveze	4.345
Neto gotovina iz operativnih	<u>30.305</u>
Uhladni novčanik tokova, priliv od prodaje osnovnih sredstava uključuje:	
Neto knjigovodstvena vrednost (Napomena 12)	1.617
Manje: oduzete seccstava pod likvidom	
Dobitak i (gubitak) po osnovu rashodovanja osnovnih sredstava	(1.617)
Priliv od prodaje osnovnih sredstava	

26 Transakcije sa povezanim pravnim licima

Grupa je imala poslovne odnose sa Montecardom, Intemetom Crne Gore i sa PTT Standardom. Transakcije su ovim preduzećima su prikazane u daljem tekstu. Neke od ovih transakcija mogu biti na bazi cena različitih od cena transakcija sa trećim licima.

Preduzeće, koje je 51% u vlasništvu države, je tukudje pružalo usluge Vladi Crne Gore i različitim Vladinim agencijama.

i) Prihod od prodaje proizvoda i usluga

	2002
Prilodi od pružanja usluga	
Montecard	62
Intemet Crne Gore	75
PTT Standard	9
Bel Pagette	4
	<u>150</u>

ii) Troškovi korišćenja usluga

	2002
Troškovi korišćenja usluga	
Montecard	-
Intemet Crne Gore	75
PTT Standard	294
Bel Pagette	199
	<u>568</u>

Telekom Crne Gore a.d.

Napomene uz konsolidovane finansijske izveštaje

(svi iznosi su iskazani u hiljadama Euro ukoliko nije drugačije naznačeno)

26 Transakcije sa povezanim pravnim licima (nastavak)

iii) Stanje na kraju godine po osnovu prodaje/kupovine proizvoda/usluga

Stanja sa povezanim pravnim licima su kako sledi:

	2012
Potraživanja	
Montecard	80
Internet Crne Gore	227
PTT Standard	5
Bel Pagette	-
	<u>312</u>
	2012
Obravzani	
Montecard	-
Internet Crne Gore	-
PTT Standard	5
Bel Pagette	-
	<u>5</u>

iv) Krediti dati direktorima

Grupa je dala kredit u iznosu od Euro 455 rukovodstvu Moneta sa planom oplate od 20 godina.

v) Naknade direktorima

Nije bilo dodatnih naknada direktorima izvan onih definisanih ugovorom o radu.



CRNA GORA
PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR
U Podgorici, dana 03.06.2011.god.

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici, registrator Valentina Marković, na osnovu člana 83 i 84 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i člana 2 Upustva o radu Centralnog registra (Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08), rješavajući po prijavi za registraciju promjene podataka u **CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA** broj 175181 od 03.06.2011.god. podnosioca

Ime i prezime: Ana Milonjić

JMBG

Adresa

dana 03.06.2011.god donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena: predsjednika odbora direktora, članova odbora direktora, imenovanje zamjenika izvršnog direktora, izvršnog direktora **CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA** - registarski broj **4-0000618/036**.

Sastavni dio Rješenja je i izvod iz Centralnog Registra Privrednog Suda.

Obrazloženje

Rješavajući po prijavi, za upis promjene podataka (predsjednika odbora direktora, članova odbora direktora, imenovanje zamjenika izvršnog direktora, izvršnog direktora) u privrednom društvu **CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA** utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za promjenu podataka shodno članu 86 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i člana 2 Upustva o radu Centralnog registra (Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08), pa je odlučeno kao u izreci Rješenja.

Registrator

Valentina Marković

Pravna pouka: Rješenje je konačno.
Protiv njega se može pokrenuti upravni spor
tužbom u tri primjerka pred Upravnim sudom CG,
u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.

Valentina Marković

03.06.2011.

Ana Milonjić



Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA Privrednog Suda u Podgorici

Registarski broj
Matični broj

4-0000618/ 036
02289377

Datum promjene podataka: 03.06.2011

CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA

Izvršene su sledeće promjene predsjednika odbora direktora, članova odbora direktora imenovanje zamjenika izvršnog direktora izvršnog direktora

Datum zaključenja ugovora: 28.10.1998

Datum izmjene Statuta: 26.05.2011

Datum donošenja Statuta: 19.07.2002

Mjesto: PODGORICA

Adresa obavljanja djelatnosti: MOSKOVSKA 29

Sjedište: PODGORICA

Adresa za prijem službene pošte: MOSKOVSKA 29

Pretežna djelatnost: 6110 Kablovske telekomunikacije

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine društvena privatna zadružna dva ili više oblika svojine državna

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekta kapitala domaći strani mješoviti

Upisani kapital: 140,996,889.75€

Stari registarski broj: 1-17542-00, 50085343/027 i 50070480/0027

(Novčani: 140,996,889.75, nenovčani: .00)

Lica u društvu

Ime i prezime:

Adresa:

Daniel Szasz

Izvršni direktor (ograničena odgovornost) (Komiteta, predsjednikom i članovima Odbora direktora) Jedinačno- ()

Zastupnici matičnog društva - ()

- ()

Predsjedavajući menadžment komiteta - ()

- ()

Ime i prezime:

Adresa:

Endre Horanyi

Član menadžment komiteta - ()

- ()

Ime i prezime:

Adresa:

Eva Ulićević

Član menadžment komiteta - ()

- ()

Član menadžment komiteta - ()

- ()

Ime i prezime:

Gabor Pal - 2

Član Odbora d

Kolektivno- ()

Adresa

Ime i prezime:

Janos Szabo

Član i potpredsjednik Odbora direktora - ()

- ()

Ime i prezime:

Jason Christos King -

Član menadžment komite

- ()



Ime i prezime:

Manfred Knapp - 5205

Član menadžment komite

- ()

Ime i prezime:

Melinda Szabo - ZJ99

Član Odbora direktora -

Kolektivno- ()

Ime i prezime:

Milija Zeković - 14099

Član menadžment komit

- ()



Ime i prezime:

Pavle Đurović - 08029

Sekretar - neograničeno()

Pojedinačno- ()

Adresa:

Ime i prezime:

Robert Pataki -

Predsjednik odbor

Kolektivno- ()

Ime i prezime:

Slavoljub Popad

Zamjenik izvršnog direktora - ()

Pojedinačno- ()

Direktor sektora za brigu o konsnicima - ()
- ()

Adresa:

Ime i prezime:
Susanne Krogmann -
Član Odbora direktora -
Kolektivno- ()

Ime i prezime:
Thomas Albert Panhan
Član Odbora direktora -
Kolektivno- ()

Ime i prezime:
Tripko Krgović - 3009
Član Odbora direktora -
Kolektivno- ()

Ime i prezime:
Vladimir Beratović - 1
Član menadžment komi
- ()

Ime i prezime:
Vuk Goinić - 2512978
Član menadžment komiteta - ()
- ()

RICA

Revizor

Imo i prezime/Naziv:

**PREDUZEĆE ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE,
FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE
"PRICEWATERHOUSECOOPERS" D.O.O. - PODGORICA
50371574 - 02656337**

Adresa:

POSLOVNI CENTAR "KRUŠEVAC", RIMSKI TRG 50

Izdato 08.06.2011.god.

REGISTRATOR:
Valentina Marković
Valentina Marković



PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR
U Podgorici, dana 03.06.2011. god.

OGLAS ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 03.06.2011, pod registarskim brojem 4-0000618/036 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke:
Promjenu podatka društva CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA. Odlukom Skupštine od 26.05.2011 god. vrši se izmjene i dopune Statuta. Odlukom Skupštine od 26.05.2011 god razrješavaju se dosadašnji članovi Odbora direktora a imenuju: Robert Pataki, Melinda Szabo, Gabor Pal, Janos Szabo, Susanne Krogmann, Thomas Panhans i Tripkio Krgović. Odlukom Odbora direktora od 26.05.2011 god. razrješava se dužnosti Izvršnog direktora Slavoljub Popadić a imenuje Daniel Szasz. Odlukom Odbora direktora od 26.05.2011 god. zazrješava se predsjednik Odbora direktora Daniel Szasz a imenuje Robert Pataki, Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

Registrator

Valentina Marković
Valentina Marković

ERS. 10. 06 2011g.
-MP.



CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI
Broj dosije-a: 175181

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je Ana Milonjić dostavio-la dokument za promjenu ad društva naziva **CRNOGORSKI TELEKOM** - akcionarsko društvo iz Podgorica, registarski broj 4000618 sa sledećim prilogima:

Obrazac

Punomoćje

Odluka o razrešenju i imenovanju izvršnog direktora

Opisnik

Odluka o promjeni članova odbora direktora

Odluka o imenovanju predsednika Odbora direktora

Zahtjeva izmjenu:

IZVRŠNOG DIREKTORA, ČLANOVA ODBORA DIREKTORA I PREDSEDNIK MENADŽMENT KOMITETA

Dokumentacija je podnijeta dana 03.06.2011.god.

KONTROLNIK

Podgorica, dana 03.06.2011.god.

Ana Milonjić


M.P.

..... T

Crnogorski Telekom
A.D.

Broj: 07 - 22572

Podgorica / 08. 06. 2011



PUNOMOĆJE

Crnogorski Telekom a.d. Podgorica, Moskovska 29 (davaoc punomoćja) opunomoćuje Anu Milonjić JMBG [redacted] zaposlenog u Društvu sa prebivalištem u Podgriici da u ime davacca punomoćja izvrši neophodne radnje u cilju promjene podataka u Centralnom registru Privrednog suda.

Podgorica, 03.06.2011. god.

Sekratar Crnogorskog Telekomu,

Pavle Djurovic

Pavle Djurovic



CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekat

 Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekat	datum Statuta 26.05.2011.		
Matični broj:	02289377	Registarski broj:	4-0000618/029
Puni naziv:	Crnogorski Telekom a.d. Podgorica		

1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik obavljanja privredne djelatnosti

<input type="checkbox"/> OD	<input type="checkbox"/> KD	<input type="checkbox"/> AD	<input type="checkbox"/> DOD
<input type="checkbox"/> NYO	<input type="checkbox"/> Ustanova	<input type="checkbox"/> Zadruga	<input type="checkbox"/> Ostali

1.2. Puni naziv:

*ukoliko je promijenjen puni naziv izvršiće se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv:

2. NOVA ADRESA UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opština:		2.2. Mjesto:	
2.3. Ulica:		2.4. Broj:	

3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država:	
3.2. Opština:	3.3. Mjesto:
3.4. Ulica:	3.5. Broj:

4. NOVA ADRESA GLAVNOG MIJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine *ukoliko je označena promjena opštine izvršiće se i preregistracija u Poreskom registru

4.2. Opština:	4.3. Mjesto:
4.4. Ulica:	4.5. Broj:

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko: Osuivača Zastupnika Punomoćnika

JMB:			
Ime i prezime:	Ana Milonjic	Opština:	Podgorica
Telefon:			
e-mail:			

*za strana fizička lica uzjeti broj pasoša i državu izdavanja.

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Ana Milonjic

M.P.

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora
 Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo Izvršni direktor

* upisati status

12.2. JMB:

BB0266704 Hungary

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Daniel Szasz

12.4. Adresa:

Država:

Opština:

Ulica:

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno
 Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponudjenog

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Ano Biloujčić

M.P.

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora
 Sekretar društva Ovlašteni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Slavoljub Popadić

12.4. Adresa:

Država:

Opština:

Ulica:

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašten da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponudnog

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Pro bilogic

M.P.

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekat

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora
 Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo Zamjenik izvršnog direktora

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Slavoljub Popadić

12.4. Adresa:

Država:

Crna Gora

Opština:

Ulica:

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka

Potpis podnosioca:

Ana Lučević

M.P.

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

 Odbor direktora Upravni odbor Skupština Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

 Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

 Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo Predsjednik Odbora direktora

* upisati status

12.2. JMB:

BB1447827 Hungary

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Rober Pataki

12.4. Adresa:

Država:

Opština:

Ulica:

12.5. Ovlaštenja u prometu

 neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

 Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Rober Pataki

M.P.

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak Imenjuje se Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora

Sekretar društva

- Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

Predsjednik Odbora direktora

* upisati status

12.2. JMB:

BB0266704 Hungary

*za strano fizičko lice unijeti broj pasnša

12.3. Ime i prezime:

Daniel Szasz

12.4. Adresa:

Država:

Opština:

Ulica:

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

Članovima organa upravljanja

Sekretarom društva

Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponudnog

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Ano Lulovijic

M.P.

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora
 Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo Potpredsjednik Odbora direktora

* upisati status

12.2. JMB:

ZN230140 Hungary

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Janos Szabo

12.4. Adresa:

Država:

Opština:

Ulica:

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno
 Upisati sa kim ako je kolektivno:
 Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponudnog

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Ano Lelouyč

M.P.

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

 Odbor direktora Upravni odbor Skupština Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

 Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

 Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

C73ZF9M8Y Germany

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Susanne Kroghmann

12.4. Adresa:

Država:

Opština:

Ulica:

Broj:

12.5. Ovlaštenja u prometu

 neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

 Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponudenog

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Ino Lutoujić

M.P.

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 – Promjena podataka – Privredni subjekat

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

Odbor direktora

Upravni odbor

Skupština

Drugo

*upisati ime organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

Prestanak

Imenjuje se

Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

Direktor

Predsjednik organa upravljanja

Član odbora direktora

Član organa upravljanja

Član upravnog odbora

Sekretar društva

Ovlašćeni zastupnik

Revizor

Druga

* upisati status

12.2. JMBG:

Z1995233 Himgues

*za strano fizička lice unijeti broj pasuša

12.3. Ime i prezime:

Melinda Szabo

12.4. Adresa:

Država:

Opština:

Ulica:

Broj:

direktorica, ulica 1112, Ismailpeša, 88000000, HUN

Formatted Table

12.5. Ovlaštenja u prometu

neograničena

ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

Pajerski način

Kolektivno

Upisati sa kim iko je kolektivno:

Članovima organa upravljanja

Sekretarima društva

Direktorima društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

IZJAVA: Garantom za tačnost unijetih podataka.

Podpis podnosioca:

Melinda Szabo

M.P.

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekat

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

Menadžment Komitet

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora

Sekretar društva

- Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

Član Menadžment Komiteta

* upisati status

12.2. JMB:

*za strana fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Slavoljub Popadić

12.4. Adresa:

Država:

Crna Gora

Opština:

Ulica:

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponudnog

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Ana Luloujić

M.P.

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

 Odbor direktora Upravni odbor Skupština DrugoMenadžment Komitet

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

 Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

 Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo Predsjednik
Menadžment Komiteta

* upisati status

12.2. JMB:

BB0266704 Hungary

*za strano fizičko lice unijeti broj pascaša

12.3. Ime i prezime:

Daniel Szasz

12.4. Adresa:

Država:

Opština:

Ulica:

12.5. Ovlaštenja u prometu

 neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

 Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 Promjena podataka - Privredni subjekat

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora
 Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

523378833

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Gercon Hamme

12.4. Adresa:

Država:

Keln, Njemačka

Opština:

Mjesto:

Ulica:

Broj:

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponudjenog

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Ivo Milovčić

M.P.

Crnogorski Telekom a.d. Podgorica
- Skupština akcionara-

Odluka
o
imenovanju članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d.
Podgorica

Podgorica, 26. maj 2011.

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 2 i člana 42 stav 5 Zakona o privrednim društvima (Službeni list RCG broj 06/02 i Službeni list CG 17/07, 80/08 i 40/10) i člana 15 stav 1 tačka 6 Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, Skupština akcionara Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica na redovnoj sjednici, održanoj dana 26. maja 2011. godine donijela je

Odluku
o
imenovanju članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

Član 1.

Skupština akcionara izabrala je sledeća lica:

1. Mr. Robert Pataki
2. Ms. Melinda Szabo
3. Mr. Gabor Pal
4. Mr. Janos Szabo
5. Ms. Susanne Krogmann
6. Mr. Thomas Panhans
7. Mr. Tripko Krgovic


za članove Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica.

Član 2.

Mandat izabranih članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica ističe na sledećoj redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
AKCIONARA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Slavoljub Popadić".

Slavoljub Popadić

Obrazloženje

U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima koje se odnose na izbor i mandat članova Odbora direktora, odlučeno je u skladu sa predlogom.

U skladu sa članom 25, stav 6 Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica i u skladu sa članom 2
Pravilnika o radu Odbora direktora, Odbor direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, na konstitutivnoj
sjednici održanoj 26. maja 2011. godine, donio je

Crnogorski Telekom
A.D.

Brn./ 02-21387

Odluku (89/26052011)

Podgorica / 01.06.2011

izboru Predsjednika Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

Član I

G-din Robert Pataki se imenuje za Predsjednika Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica.

Član II


Odbor direktora ovim ovlašćuje Izvršnog direktora u funkciji Predsjedavajućeg Skupštine akcionara i
Direktora sektora za ljudske resurse da potpišu ugovor sa Predsjednikom Odbora direktora, g-dinom
Robertom Patakijem.

Član III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Izvršni direktor Crnogorskog Telekom a.d.
Podgorica u funkciji Predsjedavajućeg
Skupštine akcionara

G-din Slavoljub Popadić



Obrazloženje

Odbor direktora Crnogorskog Telekom a.d. među članovima Odbora direktora imenuje Predsjednika Odbora
direktora na prvoj konstitutivnoj sjednici. Predsjednik Odbora direktora je kandidat izabran sa najmanje
polovinom glasova prisutnih članova Odbora direktora.

U skladu sa gore pomenutim pravilima, G-din Robert Pataki se imenuje za Predsjednika Odbora direktora
Crnogorskog Telekom a.d. na konstitutivnoj sjednici Odbora direktora održanoj 26. maja 2011.

.....T..... Crnogorski Telekom
A.D.
Broj/ 01-21085
Podgorica/ 30. 05. 2011

Crnogorski Telekom a.d. Podgorica
- Skupština akcionara -

Odluka
o
izmjenama i dopunama Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

Podgorica, 26. maj 2011.

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 1 Zakona o privrednim društvima (Službeni list RCG broj 06/02 i Službeni list CG broj 17/07, 80/08 i 40/10) i člana 15 stav 1 tačka 1 i člana 50 Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, Skupština akcionara Crnogorskog Telekom a.d. na redovnoj sjednici, održanoj dana 26. maja 2011. godine donijela je

Odluku

o

izmjenama i dopunama Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

Član 1.

U članu 30 Djelokrug Odbora direktora, stav 2, tačka 5 mijenja se i glasi:
"menjuje i razrješava članove Menadžment Komiteta, Sekretara Društva i utvrđuje im nadoknadu za rad."

Član 2.

U članu 33 Djelokrug Odbora direktora, stav 2, tačka 16:
"Odlučuje u drugom stepenu na izrečenu mjeru prestanka radnog odnosa zaposlenog." briše se.

Član 3.

U članu 30 Djelokrug Odbora direktora, stav 2, tačka 18:
"Zaključuje ugovor sa Revizorom." briše se.

Član 4.

U članu 34 Menadžment Komitet, stav 2, tačka 5 mijenja se i glasi:
"Odlučuje u drugom stepenu na izrečenu mjeru prestanka radnog odnosa zaposlenog."

Član 5.

Član 38 Mandat Izvršnog direktora mijenja se i glasi:
"Izvršni direktor imenuje se na period od tri godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja."

Član 6.

U članu 39 Razrješavanje Izvršnog direktora, stav 2 mijenja se i glasi:
"U slučaju da iz bilo kog razloga Izvršni direktor bude spriječen u obavljanju poslova Zamjenik Izvršnog direktora će vršiti funkciju Izvršnog direktora do imenovanja novog Izvršnog direktora ili prestanka razloga njegove spriječenosti u obavljanju poslova."


Član 7.

U članu 43 Zastupanje i potpisivanje, stav 1 mijenja se i glasi:

"Društvo zastupaju Izvršni direktor i pojedini član Menadžment Komiteta, svaki u granicama svojih ovlaštenja utvrđenih ovim Statutom i Pravilima o radu Menadžment Komiteta kao i drugim internim aktima."

Član 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Official stamp of the Shareholders' Meeting of Crnogorski Telekom. The stamp is circular and contains the text "Crnogorski Telekom" at the top and "PREDSTAVNIŠTVO AKCIONARA" at the bottom. In the center, it reads "PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA". A handwritten signature is written over the stamp, and the name "Slavoljub Popadić" is printed below it.

Obrazloženje

U skladu sa novim Opisom organizacionih jedinica u Crnogorskom Telekomu i novim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji sa sistematizacijom radnih mjesta, odlučeno je kao u dispozitivu.

Broj: 01 - 21084

Podgorica, 30. 05. 2011

Crnogorski Telekom a.d. Podgorica
- Skupština akcionara-

Odluka

o

**Izboru nezavisnog revizora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica
za 2011 godinu**

Podgorica, 26. maj 2011.

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 2 i člana 47 stav 1 Zakona o privrednim društvima (Službeni list RCG broj 06/02 i Službeni list broj 17/07, 80/08 i 40/10) i člana 15 stav 1 tačka 7 i člana 42 stav 1 Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica (»Društvo«), Skupština akcionara Crnogorskog Telekom a.d. na redovnoj sjednici, održanoj dana 26. maja 2011. godine donijela je

Odluku
o
Izboru nezavisnog revizora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica
za 2011 godinu

Član 1.

Skupština akcionara Društva imenuje revizorsko producente PricewaterhouseCoopers d.o.o. Podgorica za revizora (»Revizor«) finansijskih izvještaja Društva za 2011. godinu.

Član 2.

Revizor je dužan izvršiti reviziju godišnjih finansijskih izvještaja Društva za 2011. godinu u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima (IFRS).

Član 3.

Troškovi revizije, saglasne ovoj Odluci, kao i budućem ugovoru sa Revizorom će iznositi: EUR 56,630 uvećani za EUR 16,000 pripadajućih troškova.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


Slavoljub Popadić

Obrazloženje

PricewaterhouseCoopers (PwC) je jedna od najrenomiranijih revizorskih kompanija u svijetu, koja posjeduje visok nivo internacionalnog iskustva, sa velikim brojem revizorskih i konsultantskih usluga pruženih telekomunikacionim kompanijama kroz istoriju svog postojanja. U prilog ovome je i to što je PricewaterhouseCoopers (PwC) revizor Magyar Telekom, koji je većinski vlasnik Društva.

Stoga se PricewaterhouseCoopers predlaže za nezavisnog revizora Crnogorskog
Telekoma a.d. Podgorica za 2011. godinu.

.....**TT**..... Crnogorski Telekom
A.D.
Broj: 09-21083
Podgorica/ 30. 05. 2011

Crnogorski Telekom a.d. Podgorica
- Skupština akcionara -

Odluka
o
raspodjeli neto profita Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2010.
godinu

Podgorica, 26. maj 2011.

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 5, člana 62 stav 2 i člana 63 Zakona o privrednim društvima (Službeni list RCG br. 06/02, Službeni list CG broj 17/07, 80/08 i 40/10), a u skladu sa članom 15 stav 1 tačka 4 Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, Skupština akcionara Crnogorskog Telekom a.d. ("Društvo") na redovnoj sjednici održanoj dana 26. maja 2011. godine donijela je

Odluku

o

raspodjeli neto profita Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2010. godinu

Član 1.

Crnogorski Telekom a.d. Podgorica je ostvario neto dobit za finansijsku 2010. godinu u iznosu od 19.431.619 EUR.

Član 2.

Od neto dobiti Društva ostvarene u 2010 godini (19.431.619 EUR), iznos od 971.581 EUR, koji predstavlja 5% od iznosa neto dobiti, izdvojiće se u obavezni rezervni fond, u skladu sa članom 46 Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica.

Član 3.

Nakon izdvajanja obaveznog rezervnog fonda ukupna neraspoređena dobit iznosi EUR 18.894.183.

Član 4.

Isplata dividende izvršiće se svim akcionarima Društva koji na dan donošenja Odluke o raspodjeli neto dobiti za 2010. godinu imaju pravo svojine nad akcijama Društva.

Dio neraspoređene dobiti u iznosu od 18.000.000 EUR isplatiće se akcionarima Društva kao dividenda na registrovane akcije.

Član 5.

Preostali iznos od 894.183 EUR ostaje u okviru neraspoređene dobiti.

Član 6.

Pravo svojine nad akcijama biće utvrđeno na osnovu zvaničnog spiska Centralne Depozitarne Agencije na dan donošenja Odluke o raspodjeli neto dobiti.


Član 7.

Za realizaciju ove Odluke zadužen je Izvršni direktor.

Član 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
AKCIONARA
Slavoljub Popadić



Obrazloženje

Crnogorski Telekom AD je ostvario neto dobit za finansijsku 2010. godinu u iznosu od 19.431.619 EUR.

Nakon obračuna preostalog dijela nerasporedjene dobiti iz prethodnih godina, uvećanog za iznos neto dobiti u finansijskoj 2010 godini i umanjenog za iznos koji ostaje kao obavezni rezervni fond, odlučeno je da se isplati navedeni iznos iz člana 4. ove Odluke.

Crnogorski Telekom A.D.
Moskovska 29, 81000 Podgorica
Crna Gora

Crnogorski Telekom
A.D.

Broj/ 07-21668

Podgorica/ 03.06.2011

PRIVREDNI SUD
Centralni registar
n/r Registratoru

PODGORICA

03.06.2011

Datum
Vas broj
Predmet

Promjena podataka u Centralnom registru Privrednog suda Crne Gore

Poštovani,

U prilogu ovog dopisa, a nakon redovne godišnje Skupštine akcionara održane 26. maja 2011., dostavljamo Odluku o sazivanju i utvrđivanju dnevnog reda Redovne Skupštine akcionara za 2011. godinu Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, zavedenu pod brojem 02-16770, donesenoj na šestoj redovnoj sjednici Odbora direktora održanoj 21.04.2011., Finansijski Izvještaj Crnogorskog Telekom za 2010 godinu zaveden pod brojem 06-19046, Izvještaj o poslovanju Crnogorskog Telekom za 2010 godinu, Statut Crnogorskog Telekom usvojen na Skupštini akcionara zaveden pod brojem 01-21085/2 kao i sledeće odluke usvojene na istoj:

- Odluku o formiranju verifikacione komisije, zavedenu pod brojem 01-21080
- Izvještaj verifikacione komisije
- Odluku o usvajanju Finansijskih Izvještaja Crnogorskog Telekom za 2010. godinu, zavedenu pod brojem 01-21081
- Odluku o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2010. godinu, zavedenu pod brojem 01-21082
- Odluku o raspodjeli neto dobiti za 2010. godinu, zavedenu pod brojem 01-21083
- Odluku o izboru nezavisnog revizora Crnogorskog Telekom za 2011. godinu, zavedenu pod brojem 01-21084
- Odluku o izmjerama i dopunama Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, zavedenu pod brojem 01-21085
- Odluku o razrješenju članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, zavedenu pod brojem 01-21086

Crnogorski Telekom A.D.
Adresa Moskovska 29, 81000 Podgorica, Crna Gora
Telefon +382 20 433 704
Fax +382 20 433 400
E-mail office@telekom.me
Web site www.telekom.me
PIB 02289377
PDV 2031-00049-4
Žiro račun Crnogorska komercijalna banka ŠIB-103-22; 510-110-98; 510-505-77

- Odluku o imenovanju članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, zavedenu pod brojem 01-21087
- Odluku o utvrđivanju naknade za članove Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, zavedenu pod brojem 01-21088

Uz Odluku o imenovanju članova Odbora direktora dostavljamo i potpisane i pečatirane Izjave o prihvatanju nominacije za članstvo u Odboru direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica od strane svih članova Odbora direktora.

Takođe, u prilogu ovog dopisa dostavljamo popunjene obrasce za promjenu podataka u Centralnom registru Privrednog suda, a radi promjene Izvršnog direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, promjene Predsjednika Odbora direktora, Potpredsjednika Odbora direktora, članova Odbora direktora i Menadžment Komiteta, kao i sledeća dokumenta:

- Odluku o razrješenju Izvršnog direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica zavedenu pod brojem 02-21380, donesenoj na konstitutivnoj sjednici Odbora direktora održanoj 26.05.2011
- Odluku o imenovanju Izvršnog direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica zavedenu pod brojem 02-21381, donesenoj na konstitutivnoj sjednici Odbora direktora 26.05.2011
- Odluku o imenovanju Direktora Sektora za brigu o korisnicima Crnogorskog telekoma a.d. Podgorica zavedenu pod brojem 02-21379, donesenoj na konstitutivnoj sjednici Odbora direktora 26.05.2011
- Odluku o izboru Predsjednika Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorice zavedenu pod brojem 02-21387, donesenoj na konstitutivnoj sjednici Odbora direktora održanoj 26.05.2011.
- Odluku o izboru Potpredsjednika Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica zavedenu pod brojem 02-21388, donesenoj na konstitutivnoj sjednici Odbora direktora održanoj 26.05.2011.

S poštovanjem,

Sekretar Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

Pavle Đurović
Pavle Đurović



Crnogorski Telekom
Broj/ 01-2/082
Podgorica/ 20. 05. 2011

Crnogorski Telekom a.d. Podgorica
- Skupština akcionara-

Odluka
o
usvajanju izvještaja o poslovanju Crnogorskog Telekoma a.d.
Podgorica za 2010. godinu

Podgorica, 26. maj 2011.

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 4 a) Zakona o privrednim društvima (Službeni list RCG broj 06/02, i Službeni list CG broj 17/07, 80/08 i 40/10) i člana 15 stav 1 tačka 2 Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, Skupština akcionara Crnogorskog Telekom a.d. na redovnoj sjednici, održanoj dana 26. maja 2011. godine donijela je

Odluku
o
**usvajanju izvještaja o poslovanju Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica
za 2010. godinu**

Član 1.

Usvaja se Izvještaj o poslovanju Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2010. godinu.


Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
AKCIONARA



Slavoljub Popadić



Obrazloženje

Izvještaj o poslovanju Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2010. godinu je pripremljen u saradnji sa svim funkcionalnim oblastima u Društvu. Kratak opis, odnosno sažetak o poslovanju Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2010. godinu kao i razvoj glavnih finansijskih i nefinansijskih pokazatelja ključnih parametara (KPIs) je sastavni dio podnijetog izvještaja.



Crnogorski Telekom A.d., Podgorica			
Primljeno:	07.06.2011		
Organizacioni jedinica	Služba	Teritorij	Osoba (Kontakt)
02	12232		


Crnogorski Telekom a.d.
Moskovska 29
20000 Podgorica
Crna Gora

7. juni 2011. godine

Poštovani,

U skladu sa imenovanjem revizora preduzeća Crnogorski Telekom a.d. ovom prilikom izjavljujemo da smo saglasni sa odlukom Skupštine akcionara o izboru preduzeća PricewaterhouseCoopers d.o.o. Podgorica i da prihvatamo da vršimo reviziju finansijskih izveštaja preduzeća za 2011. godinu.

S poštovanjem,


Emmanuel Koenig
Direktor



PricewaterhouseCoopers d.o.o., Poslovni centar Kruševac, Rimski Trg 50, 20000 Podgorica, Republika Crna Gora
T: +382 20 234 352, F: +382 20 234 324, www.pwc.rs

.....
.....
.....
.....
.....

Crnogorski Telekom a.d. Podgorica

- Odbor direktora -

Odluka

0

sazivanju i utvrdjivanju dnevnog reda Redovne Skupštine akcionara za 2011.
godinu Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

Podgorica, April 2011

Na osnovu člana 36 Zakona o privrednim društvima (Službeni list RCG br. 06/02 i Službeni list CG broj 17/07, 80/08 i 40/10) i člana 17 stav 1 i 2 Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, Odbor direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, na šestoj redovnoj sjednici održanoj dana 21. aprila 2011. godine donio je

Odluku (86/21042011)

sazivanja i utvrđivanja dnevnog reda Redovne Skupštine akcionara za 2011. godinu Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

Član 1.

Odbor direktora Crnogorskog Telekom a.d. saziva redovnu godišnju Skupštinu akcionara 2011. godine koja se ima održati 26. maja 2011. godine (četvrtak) sa početkom rada u 12 časova, u Podgorici- Kulturno informativni centar »Budo Tomovića, Vaka Džurovića 12 (multimedijalna sala)

Član 2.


Za sjednicu iz člana 1 ove Odluke utvrđuje se sledeći dnevni red:


Dnevni red

- I Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:
 - predsjedavajućeg Skupštine,
 - verifikacione komisije,
 - zapisničara i
 - ovjerivača zapisnika.
- II Usvajanje finansijskih izvještaja Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2010. godinu;
- III Usvajanje izvještaja o poslovanju Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2010. godinu;
- IV Donošenje Odluke o raspodjeli neto profita Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2010. godinu;
- V Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2011. godinu;
- VI Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica;
- VII Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica;
- VIII Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica;
- IX Donošenje Odluke o utvrđivanju naknade članovima Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica;

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Odbora direktora
Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

Daniel Szasz



Broj: 02-21302


Podgorica: 31-05-2011

Izjava o prihvatanju nominacije za članstvo u Odboru direktora
Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

Ovim potvrđujem da prihvatom nominaciju za kandidata za člana Odbora
Direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za period koji počinje 26.
maja 2011. godine.


Datum: Bonn, 5. maja 2011.

Ime: Thomas Panhans



Izjava predata Sekretaru Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

Ime: Pavle Đurović






Statement on acceptance of nomination for the membership in the Board of
Directors
of Crnogorski Telekom a.d. Podgorica

I herewith confirm that I accept the nomination as candidate for the
membership in the Board of Directors of Crnogorski Telekom, for the period
starting on May 26th 2011 year.

Date: Bonn, 5. May 2011


Name: Thomas Panhans



Statement delivered to the Secretary of the Crnogorski Telekom a.d.
Podgorica

Name: Pavle Đurović







**Izjava o prihvatanju imenovanja na poziciju Izvršnog direktora
Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica**

Ovim potvrđujem da prihvatom imenovanje na poziciju Izvršnog direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za period koji počinje 26. maja 2011. godine. do 30. juna 2011.

Datum: 26. maj 2011.

Ime: Daniel Szasz

**Statement on acceptance of appointment on the position of the Chief
Executive Officer
of Crnogorski Telekom a.d. Podgorica**

I herewith confirm that I accept the appointment on the position of the Chief Executive Officer of Crnogorski Telekom a.d Podgorica, for the period starting on May 26th 2011 until June 30th 2011.

Date: May 26th 2011

Name: Daniel Szasz

Broj: 02-2/301

Podgorica / 31.05.2011

Izjava o prihvatanju nominacije za članstvo u Odboru direktora
Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

Ovim potvrđujem da prihvatom nominaciju za kandidata za člana Odbora
Direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za period koji počinje 26.
maja 2011. godine.

Datum: Bon, 5. maja 2011.

Ime: Susanne Krogmann

Susanne Krogmann

Izjava predata Sekretaru Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

Ime: Pavle Đurđević

Pavle Đurđević



Statement on acceptance of nomination for the membership in the Board of
Directors
of Crnogorski Telekom a.d. Podgorica

I herewith confirm that I accept the nomination as candidate for the
membership in the Board of Directors of Crnogorski Telekom, for the period
staring on May 26th 2011 year.

Date: Bonn, 5 May 2011

Name: Susanne Krogmann

Susanne Krogmann

Statement delivered to the Secretary of the Crnogorski Telekom a.d.
Podgorica

Name: Pavle Đurđević

Pavle Đurđević




Izjava o prihvatanju nominacije za članstvo u Odboru direktora
Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica

Ovim potvrđujem da prihvatom nominaciju za kandidata za člana Odbora
Direktora Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica za period koji počinje 26.
maja 2011. godine.

Datum: 19. maj 2011.

Ime: Tripko Krgovic



Izjava predata Sekretaru Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica

Ime: Pavle Đurović






Statement on acceptance of nomination for the membership in the Board of
Directors
of Crnogorski Telekom a.d. Podgorica

I herewith confirm that I accept the nomination as candidate for the
membership in the Board of Directors of Crnogorski Telekom, for the period
starting on May 26th 2011 year.


Date: May 19th 2011.

Name: Tripko Krgovic



Statement delivered to the Secretary of Crnogorski Telekom a.d. Podgorica

Name: Pavle Djurovic






**Izjava o prihvatanju nominacije za članstvo u Odboru direktora
Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica**

Ovim potvrđujem da prihvatom nominaciju za kandidata za člana Odbora Direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za period koji počinje 26. maja 2011. godine.


Datum: Budimpešta, 4. maja 2011.


Ime: Robert Pataki



Izjava predata Sekretaru Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

Ime: Pavle Đurović






**Statement on acceptance of nomination for the membership in the Board of
Directors
of Crnogorski Telekom a.d. Podgorica**

I herewith confirm that I accept the nomination as candidate for the membership in the Board of Directors of Crnogorski Telekom, for the period starting on May 26th 2011 year.

Date: Budapest, 4 May 2011

Name: Robert Pataki



Statement delivered to the Secretar of the Crnogorski Telekom a.d.
Podgorica

Name: Pavle Djurovic





Izjava o prihvatanju nominacije za članstvo u Odboru direktora
Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

Ovim potvrđujem da prihvatom nominaciju za kandidata za člana Odbora
Direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za period koji počinje 26.
maja 2011. godine.

Datum: Budimpešta, 5. maja 2011.

Ime: Gabor Pal

Palc Galt

Izjava predata Sekretaru Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

Ime: Pavle Đurović

Pavle Đurović



Statement on acceptance of nomination for the membership in the Board of
Directors
of Crnogorski Telekom a.d. Podgorica

I herewith confirm that I accept the nomination as candidate for the
membership in the Board of Directors of Crnogorski Telekom, for the period
staring on May 26th 2011 year.

Date: Budapest, 5 May 2011


Name: Gabor Pal

Palc Galt

Statement delivered to the Secretary of the Crnogorski Telekom a.d.
Podgorica

Name: Pavle Đurović

Pavle Đurović



Izjava o prihvatanju nominacije za članstvo u Odboru direktora
Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

Ovim potvrđujem da prihvatom nominaciju za kandidata za člana Odbora
Direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za period koji počinje 26.
maja 2011. godine.


Datum: Budimpešta, 4. maja 2011.

Ime: Janos Szabo



Izjava predata Sekretaru Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

Ime: Pavle Đurović




Statement on acceptance of nomination for the membership in the Board of
Directors
of Crnogorski Telekom a.d. Podgorica

I herewith confirm that I accept the nomination as candidate for the
membership in the Board of Directors of Crnogorski Telekom, for the period
starting on May 26th 2011 year.



Date: Budapest, 4 May 2011

Name: Janos Szabo



Statement delivered to the Secretary of the Crnogorski Telekom a.d.
Podgorica

Name: Pavle Đurović



Bro. / 02-21299


Podgorica / 31.05.2011

Izjava o prihvatanju nominacije za članstvo u Odboru direktora
Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

Ovim potvrđujem da prihvatom nominaciju za kandidata za člana Odbora
Direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za period koji počinje 26.
maja 2011. godine.

Datum: Budimpešta, 4. maja 2011.

Ime: Zoltan Kadar



Izjava predata Sekretaru Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

Ime: Pavle Djurovic






Statement on acceptance of nomination for the membership in the Board of
Directors
of Crnogorski Telekom a.d. Podgorica

I herewith confirm that I accept the nomination as candidate for the
membership in the Board of Directors of Crnogorski Telekom, for the period
starting on May 26th 2011 year.

Date: Budapest, 4 May 2011

Name: Zoltan Kadar



Statement delivered to the Secretar of the Crnogorski Telekom a.d.
Podgorica

Name: Pavle Djurovic





Broj / 02-21300

Podgorica / 31 05 2011

Izjava o prihvatanju nominacije za članstvo u Odboru direktora
Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

Ovim potvrđujem da prihvatom nominaciju za kandidata za člana Odbora
Direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za period koji počinje 26.
maja 2011. godine.

Datum: Budimpešta, 4. maja 2011.


Ime: Melinda Szabo

M. Szabo

Izjava predata Sekretaru Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

Ime: Payle Đurović

Payle Đurović



Statement on acceptance of nomination for the membership in the Board of
Directors
of Crnogorski Telekom a.d. Podgorica

I herewith confirm that I accept the nomination as candidate for the
membership in the Board of Directors of Crnogorski Telekom, for the period
staring on May 26th 2011 year.

Date: Budapest, 4 May 2011

Name: Melinda Szabo

M. Szabo

Statement delivered to the Secretar of the Crnogorski Telekom a.d.
Podgorica

Name: Payle Đurović

Payle Đurović



Broj: 02-2/301

Podgorica / 31.05.2011

Izjava o prihvatanju nominacije za članstvo u Odboru direktora
Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

Ovim potvrđujem da prihvatom nominaciju za kandidata za člana Odbora
Direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za period koji počinje 26.
maja 2011. godine.

Datum: Bon, 5. maja 2011.


Ime: Susanne Krogmann

Susanne Krogmann

Izjava predata Sekretaru Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

Ime: Pavle Đurović

Pavle Đurović



Statement on acceptance of nomination for the membership in the Board of
Directors
of Crnogorski Telekom a.d. Podgorica

I herewith confirm that I accept the nomination as candidate for the
membership in the Board of Directors of Crnogorski Telekom, for the period
staring on May 26th 2011 year.

Date: Bonn, 5 May 2011

Name: Susanne Krogmann

Susanne Krogmann

Statement delivered to the Secretary of the Crnogorski Telekom a.d.
Podgorica

Name: Pavle Đurović

Pavle Đurović



Broj:

02-21302

Podgorica:

31. 05. 2011

Izjava o prihvatanju nominacije za članstvo u Odboru direktora
Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

Ovim potvrđujem da prihvatom nominaciju za kandidata za člana Odbora
Direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za period koji počinje 26.
maja 2011. godine.

Datum: Bonn, 5. maja 2011.

Ime: Thomas Panhans



Izjava predana Sekretaru Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

Ime: Pavle Đurović





Statement on acceptance of nomination for the membership in the Board of
Directors
of Crnogorski Telekom a.d. Podgorica

I herewith confirm that I accept the nomination as candidate for the
membership in the Board of Directors of Crnogorski Telekom, for the period
starting on May 26th 2011 year.

Date: Bonn, 5. May 2011


Name: Thomas Panhans



Statement delivered to the Secretar of the Crnogorski Telekom a.d.
Podgorica

Name: Pavle Đurović





**Crnogorski Telekom a.d. Podgorica
- Skupština akcionara -**

**Odluka
o
usvajanju finansijskih izvještaja Crnogorskog Telekom a.d.
Podgorica za 2010. godinu**

Podgorica, 26. maj 2011.

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 4 a) Zakona o privrednim društvima (Službeni list RCG broj 06/02 i Službeni list CG broj 17/07, 80/08 i 40/10) i člana 15 stav 1 tačka 2 Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, Skupština akcionara Crnogorskog Telekom a.d. na redovnoj sjednici, održanoj dana 26. maja 2011. godine donijela je

Odluku
o
usvajanju finansijskih izvještaja Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2010. godinu

Član 1.

Usvajaju se finansijski izvještaji Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, za godinu završenu na dan 31. decembar 2010. godine, kao i finansijski rezultati navedeni u Finansijskim izvještajima za period koji je završen na dan 31. decembar 2010. godine.


Član 2.

Način usmjeravanja neto dobiti će se utvrditi posebnom odlukom Skupštine akcionara Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
AKCIONARA



Slavoljub Popadić

Obrazloženje

Finansijski izvještaji Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica pripremljeni su u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima (IFRS) i u skladu sa važećim Zakonom o računovodstvu i reviziji. Reviziju finansijskih izvještaja za period koji je završen na dan 31. decembar 2010. godine uradio je PricewaterhouseCoopers d.o.o. Podgorica. Finansijski izvještaji ne sadrže materijalno značajne greške, što je potvrđeno revizorskim mišljenjem od strane PricewaterhouseCoopers. Stoga je odlučeno kao u dispozitivu.

Redovna godišnja Skupština akcionara Crnogorskog Telekom a.d.
Mjesto održavanja: KIC »Budo Tomović« - multimedijalna sala
Datum održavanja: 26. Maj 2011. godine

47.273.940

IZVJEŠTAJ VERIFIKACIONE KOMISIJE

Verifikaciona komisija nakon uvida u listu prisutnih akcionara konstatuje da redovnoj Skupštini Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica prisustvuju akcionari sa 39.217.570 akcija, što čini 82,96% od ukupnog broja akcija Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica.

Učešće prisutnih akcionara u ukupnom broju akcija je sljedeće:

Magyar Telekom Telecommunications Public Limited Company

sa 36.177.950 akcija ili 76,53 %

CKB Zbirni račun Kastodi 1, Kastodi 4, Kastodi 5, ovlašćeni punomoćnik Radomir Rudanović

sa 999.315 akcija ili 2,11%

Raffles Associates, ovlašćeni punomoćnik Sanja Radusinović

sa 653.094 akcija ili 1,38%

Podravska Banka dd, ovlašćeni punomoćnik Aleksandar Raspopović

sa 100.000 akcija ili 0,21 %

i ovlašćeni punomoćnik Mirza Vadojić

sa 170.000 akcija ili 0,36 %

FZU Moneta, ovlašćeni punomoćnik Aleksandar Raspopović

sa 34.585 akcija ili 0,07 %

Hipotekarna Banka – zbirni kastodi račun 1, ovlašćeni punomoćnik Aleksandar Raspopović

sa 150.000 akcija ili 0,32 %

NFD AUREUS fond, ovlašćeni punomoćnik Aleksandar Raspopović

sa 70.898 akcija ili 0,15%

Tabacco Shop, ovlašćeni punomoćnik Aleksandar Raspopović

sa 97.899 akcija ili 0,21%

TPC Raznatović, ovlašćeni punomoćnik Stanka Raznatović

sa 19.310 akcija ili 0,04%

DZU Western Balkan Capital, ovlašćeni punomoćnik Slaven Popović
sa 9.811 akcija ili 0,02%

DZU WBIF, ovlašćeni punomoćnik Slaven Popović
sa 37.966 akcija ili 0,08%

Penzioni fond PENZIJA PLUS, ovlašćeni punomoćnik Svetlana Matic
sa 2.670 akcija ili 0,01%

Prva Banka Zbirni Kastodi račun, ovlašćeni punomoćnik Sanja Radusinović
sa 27.500 akcija ili 0,06%

Ostali akcionari (fizička lica Dragoljub Perić, Dušan Vrbica, Milan Bojanić, Branislavka Bojanić, Arnad Alivodić – punomoćnik Aleksandar Raspopović, Damir Fetahović – punomoćnik Aleksandar Raspopović, Kosor Denis – punomoćnik Aleksandar Raspopović, Labas Danijel – punomoćnik Aleksandar Raspopović, Milun Jakov – punomoćnik Aleksandar Raspopović, Senjak Iva – punomoćnik Aleksandar Raspopović, Weiser Libor – punomoćnik Aleksandar Raspopović, Dragan Radosavović, Predrag Vujović, Danilo Mirović, Sasa Mitrović, Milan Lakić, Jelena Dojčinović, Andrija Lakić – punomoćnik Milan Lakić
sa 666.572 akcija ili 1,41 %

Na osnovu prethodnog može se konstatovati da postoji kvorum za punopravni rad Skupštine i donošenje odluka prema utvrđenom Dnevnom redu.

VERIFIKACIONA KOMISIJA



[Handwritten signatures of the Verifikaciona Komisija members]

Broj: 01-22308

Podgorica / 07. 06. 2011

**CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA
REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA**

ZAPISNIK

**SA REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA
CRNOGORSKOG TELEKOMA A.D. PODGORICA
ODRŽANE DANA 26. MAJA 2011. GODINE**

Podgorica, 26. maj 2011. godine

Z A P I S N I K
SA REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA
CRNOGORSKOG TELEKOMA A.D. PODGORICA
ODRŽANE DANA 26. 05. 2011. GODINE
SA POČETKOM U 12:00 ČASOVA

MJESTO ODRŽAVANJA: KIC „Budo Tomović“ Podgorica, ulica Vaka Djurovića br. 12,
multimedijalna sala

PRISUTNI AKCIONARI :

- **Magyar Telekom Telecommunications Public Limited Company**
sa 36.177.950 akcija ili 76,53 %
- CKB Zbirni račun Kastodi 1, Kastodi 4, Kastodi 5, ovlašćeni punomoćnik Radomir Rudanović**
sa 999.315 akcija ili 2,11%
- Raffles Associates, ovlašćeni punomoćnik Sanja Radusinović**
sa 653.094 akcija ili 1,38%
- Podravska Banka dd, ovlašćeni punomoćnik Aleksandar Raspopovic**
sa 100.000 akcija ili 0,21 %
- i ovlašćeni punomoćnik Mirza Vodopić**
sa 170.000 akcija ili 0,36 %
- **FZU Moneta, ovlašćeni punomoćnik Aleksandar Raspopovic**
sa 34.585 akcija ili 0,07 %
- Hipotekarna Banka – zbirni kastodi račun 1, ovlašćeni punomoćnik Aleksandar Raspopovic**
sa 150.000 akcija ili 0,32 %
- NFD AUREUS fond, ovlašćeni punomoćnik Aleksandar Raspopovic**
sa 70.898 akcija ili 0,15%
- Tabacco Shop, ovlašćeni punomoćnik Aleksandar Raspopovic**
sa 97.899 akcija ili 0,21%
- TPC Raznatovic, ovlašćeni punomoćnik Stanka Raznatovic**
sa 19.310 akcija ili 0,04%

DZU Western Balkan Capital, ovlašćeni punomoćnik Slaven Popovic
sa 9.811 akcijaili 0,02%

DZU WBIF, ovlašćeni punomoćnik Slaven Popovic
sa 37.966 akcijaili 0,08%

Penzioni fond PENZIJA PLUS, ovlašćeni punomoćnik Svetlana Matic
sa 2.670 akcijaili 0,01%

Prva Banka Zbirni Kastodi racun, ovlašćeni punomoćnik Sanja Radusinovic
sa 27.500 akcijaili 0,06%

Ostali akcionari (fizička lica Dragoljub Perić, Dušan Vrbica, Milan Bojanić, Branislavka Bojanic, Arnad Alivodić – punomoćnik Aleksandar Raspopovic, Damir Fetahovic – punomoćnik Aleksandar Raspopovic, Kosor Denis – punomoćnik Aleksandar Raspopovic, Labas Danijel – punomoćnik Aleksandar Raspopovic, Milun Jakov – punomoćnik Aleksandar Raspopovic, Senjak Iva – punomoćnik Aleksandar Raspopovic, Weiser Libor – punomoćnik Aleksandar Raspopovic, Dragan Radosavovic, Predrag Vujovic, Danilo Mirovic, Sasa Mitrovic, Milan Lakic, Jelena Dojcinovic, Andrija Lakic – punomoćnik Milan Lakic
sa 666.572 akcijaili 1,41 %

OSTALI UČESNICI U RADU:

- Slavoljub Popadić, Izvršni direktor Društva
- Daniel Szasz, predsjednik Odbora direktora
- Pavle Đurović, Sekretar Društva
- Manfred Knapp, Finansijski direktor

Za sjednicu Skupštine predložen je sljedeći

D N E V N I R E D

- 1 Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:
- predsjedavajućeg Skupštine,
 - verifikacione komisije,
 - zapisničara i
 - ovjerivača zapisnika,

- II Usvajanje finansijskih izvještaja Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2010. godinu;
- III Usvajanje Izvještaja o poslovanju Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2010. godinu;
- IV Donošenje Odluke o raspodjeli neto profita Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2010. godinu
- V Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2011. godinu;
- VI Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica;
- VII Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica;
- VIII Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica;
- LX Donošenje Odluke o utvrđivanju naknade članovima Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica.

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:

- predsjedavajućeg Skupštine,
- verifikacione komisije,
- zapisničara i
- ovjerivača zapisnika.

Sjednicu redovne godišnje Skupštine akcionara Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica otvorio je Izvršni direktor Društva, gospodin Slavoljub Popadić. On je na samom početku sjednice naveo da sjednici, pored akcionara i njihovih ovlašćenih predstavnika, prisustvuju i predsjednik Odbora direktora, gospodin Daniel Szasz i gospodin Tripko Krgović, predstavnik manjinskih akcionara u Odboru direktora, zatim finansijski direktor, gospodin Manfred Knapp i ostali članovi menadžmenta, kao i sekretar Društva, gospodin Pavle Đurović. Gospodin Popadić je dodao da su materijali neophodni za rad Skupštine bili dostupni na uvid akcionarima u poslovnoj zgradi Crnogorskog Telekom, ul. Moskovska br. 29, počev od 04. 05. 2011. godine, svakog radnog dana od 08,00 do 16,00 časova, kao i na sam dan održavanja Skupštine, počev od 08,00 časova pa sve do pred sam početak rada Skupštine, ispred multimedijalne sale KIC-a „Budo Tomović“.

U nastavku, u okviru prve tačke dnevnog reda, gospodin Popadić je predložio da se prvo izabere Verifikaciona komisija koja će utvrditi da li postoji kvorum za punovažno odlučivanje i rad Skupštine akcionara.

Za članove verifikacione komisije gospodin Popadić je predložio:

1. Bojanić Sladaru
2. Milačić Gerana
3. Masličić Jasminu
4. Aleksić Bojana i
5. Lakićević Ivanu, zaposlene Crnogorskog Telekom.

Za riječ se javio gospodin Predrag Vujović, manjinski akcionar, podsjećajući gospodina Pavla Đurovića, Sekretara kompanije, da je 15. 02. 2011. podnio zahtjev za dostavljanje materijala za Skupštinu putem elektronske pošte i zatražio da bude obaviješten kad sjednica Skupštine bude zakazana, a da ni jedan od njegovih zahtjeva nije ispunjen. Gospodin Đurović je odgovorio da su svi akcionari obaviješteni saglasno odluci Odbora direktora i odredbama Zakona, te da je nadležna služba Crnogorskog Telekomu odgovorila na sve zahtjeve i pitanja zainteresovanih akcionara, te da su sve obaveze vezane za dostavljanje materijala korektno ispunjene. G.-din Vujović je takođe istakao da Skupština nije sazvana u zakonskom roku i zatražio od g.-dina Szasza objašnjenje zašto je ista zakazana tek 21. 04. 2011. G.-din Popadić je odgovorio da je g.-dinu Vujoviću više puta objašnjeno da je u praksi poznato da je revizorima potrebno određeno vrijeme da pregledaju finansijske izvještaje i da je organizacija sjednice Skupštine akcionara generalno složen proces. Nakon toga pristupilo se glasanju za izbor Verifikacione komisije i Skupština akcionara je donijela

Odluku o formiranju Verifikacione komisije

I

Ovom Odlukom formira se Verifikaciona komisija Redovno godišnje Skupštine akcionara Crnogorskog Telekomu a.d., u sljedećem sastavu:

1. Bojanić Slađana
2. Masličić Jasmina
3. Milečić Goran
4. Aleksić Bojan i
5. Lakićević Ivana.

II

Komisija ima zadatak da izvrši verifikaciju prisutnih akcionara i podnese izvještaj Skupštini o rezultatima verifikacije, tj. Postojanja kvoruma za dalji rad i punovažno odlučivanje na Skupštini.

Odluka je donijeta sa 39.192.638 glasova »za«, 3710 glasova »protiv«, dok je nevažećih listića bilo 348.

Nakon izbora, Verifikaciona komisija je podnijela izvještaj o prisustvu akcionara odnosno zastupljenosti akcionara preko njihovih ovlašćenih predstavnika na redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara Crnogorskog Telekomu i konstatovala da Skupštini prisustvuju akcionari sa **82,96 %** od ukupnog broja akcija Crnogorskog Telekomu a.d. Podgorica što znači da je postojao kvorum za punopravan rad Skupštine i donošenje odluka po utvrđenom dnevnom redu.

Učešće prisutnih akcionara u ukupnom broju akcija je bilo sljedeće:

Magyar Telekom Telecommunications Public Limited Company sa 36.177.950 akcija	ili 76,53 %
CKB Zbirni racun Kastodi 1, Kastodi 4, Kastodi 5, ovlašćeni punomoćnik Radomir Rudanović sa 999.315 akcija	ili 2,11%
Raffles Associates, ovlašćeni punomoćnik Sanja Radusinović sa 653.094 akcija	ili 1,38%
Podravska Banka dd, ovlašćeni punomoćnik Aleksandar Raspopović sa 100.000 akcija	ili 0,21 %
i ovlašćeni punomoćnik Mirza Vodopić sa 170.000 akcija	ili 0,36 %
FZU Moneta, ovlašćeni punomoćnik Aleksandar Raspopović sa 34.585 akcija	ili 0,07 %
Hipotekarna Banka – zbirni kastodi račun 1, ovlašćeni punomoćnik Aleksandar Raspopović sa 150.000 akcija	ili 0,32 %
NFD AUREUS fond, ovlašćeni punomoćnik Aleksandar Raspopović sa 70.898 akcija	ili 0,15%
Tabacco Shop, ovlašćeni punomoćnik Aleksandar Raspopović sa 97.899 akcija	ili 0,21%
TPC Raznatović, ovlašćeni punomoćnik Stanka Raznatović sa 19.310 akcija	ili 0,04%
DZU Western Balkan Capital, ovlašćeni punomoćnik Slaven Popović sa 9.811 akcija	ili 0,02%
DZU WBIF, ovlašćeni punomoćnik Slaven Popović sa 37.966 akcija	ili 0,08%
Penzioni fond PENZIJA PLUS, ovlašćeni punomoćnik Svetlana Matić sa 2.670 akcija	ili 0,01%
Prva Banka Zbirni Kastodi racun, ovlašćeni punomoćnik Sanja Radusinovic	

sa 27.500 akcijaili 0,06%

Ostali akcionari (fizička lica Dragoljub Perić, Dušan Vrbica, Milan Bojanić, Branislavka Bojanic, Arnad Alivodić punomoćnik Aleksandar Raspopovic, Damir Fetahovic – punomoćnik Aleksandar Raspopovic, Kosor Denis – punomoćnik Aleksandar Raspopovic, Labas Danijel – punomoćnik Aleksandar Raspopovic, Milun Jakov – punomoćnik Aleksandar Raspopovic, Senjak Iva – punomoćnik Aleksandar Raspopovic, Weiser Libor – punomoćnik Aleksandar Raspopovic, Dragan Radosavovic, Predrag Vujovic, Danilo Mirovic, Sasa Mitrovic, Milan Lakic, Jelena Dojcinovic, Andrija Lakic – punomoćnik Milan Lakic

sa 666.572 akcijaili 1,41 %.

Zatim se prešlo na izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara. Gospodin Popadić je podsjetio da, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom Crnogorskog Telekomu Skupštinom akcionara predsjedava Izvršni direktor Društva ukoliko Skupština ne izabere drugo lice za predsjedavajućeg. Zatim se pristupilo glasanju za navedeni predlog.

U međuvremenu je gospodin Popadić za zapisničara predložio gospođu Sonju Ražnatović, zaposlenu u Crnogorskom Telekomu. Manjinskih akcionari su za ovjerivača zapisnika predložili gospodina Radomira Rudanovića, punomoćnika sa najviše glasova. Gospodin Dušan Vrbica se javio za riječ u vezi sa zapisnikom, stavljajući primjedbu na činjenicu da zapisnik nije dostavljen zajedno sa ostalim materijalima za sjednicu Skupštine, iako je ta obaveza predviđena Zakonom, i zatražio da se ta praksa uvede. Gospodin Pavle Đurović je odgovorio da je Zakonom jedino predviđena obaveza da se zapisnik dostavlja Centralnom registru Privrednog Suda u roku od 15 dana nakon sjednice, te da se ubuduće zapisnik, shodno relevantnoj izmjeni Zakona, neće dostavljati zajedno sa materijalima, ali da će akcionari moći da izvrše uvid u isti kako u Privrednom Sudu, tako i u Kompaniji kod Sekretara. Gospodin Đurović je takode nagasio da obaveza dostavljanja zapisnika zajedno sa ostalim materijalima nema mnogo smisla u otvorenim akcionarskim društvima kao što je Crnogorski Telekom, u kojima se akcionari veoma često mijenjaju.

Nakon izvršenog prebrojavanja glasova, konstatovano je da je gospodin Slavoljub Popadić dobio 39.204.172 glasova »za«, »protiv« je bilo 3.710 glasova, dok je nevažećih listića bilo 348. Zaključeno je da će sjednicom Skupštine akcionara nastaviti da predsjedava Izvršni direktor Društva, gospodin Popadić, a zatim se prešlo na izbor zapisničara i ovjerivača zapisnika.

Gospodin Vrbica se javio za riječ ponavljajući svoj predlog da se ubuduće zapisnik, kao osnovno sredstvo zaštite prava akcionara u slučaju sudskog spora, dostavlja zajedno sa ostalim materijalima za Skupštinu. Predsjedavajući je odgovorio da će ova sugestija biti razmotrena. Gospodin Tripko Krgović, predstavnik manjinskih akcionara u Odбору direktora Crnogorskog Telekomu, objasnio je gospodinu Vrbici da bi njegova prava bila pogotovo ugrožena ako bi čekao godinu dana na zapisnik, te da je poenta izmjene Zakona u pravcu davanja mogućnosti akcionaru da uvid u zapisnik izvrši već 15 dana nakon sjednice bila upravo unaprijedenje njihovih prava.

Gospodin Vrbica je pitao da li će se sjednice Skupštine ubuduće sazivati na vrijeme, tj. do 31. 03. tekuće godine. Gospodin Đurović je odgovorio da će Kompanija nastojati da sve pripreme aktivnosti, uključujući i sazivanje Skupštine, onavi u zakonskom roku.

Predlažući vraćanje dnevnom redu Skupštine, gospodin Popadić je saopštio rezultate Verifikacione komisije o glasanju: za izbor zapisničara - gospođe Ražnatović bilo je 39. 207. 882 glasova, dok je nevažećih glasova bilo 348. Ovjerivača zapisnika, gospodina Rudanovića, akcionari su izabrali jednoglasno, tako da je usvojen prvobitni predlog.

Gospodin Popadić je predložio prelazak na narednu tačku dnevnog reda.

2. Usvajanje finansijskih izvještaja Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2010. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora;

O finansijskoj 2010. godini detaljnije je govorio finansijski direktor, gospodin Manfred Knapp i naveo da je ista sa operativnog aspekta bila veoma uspješna, kao i da je uspjeh na operativnom nivou potvrđen i finansijskim rezultatima. On je takođe istakao da su osnovni finansijski pokazatelji: prihodi, Opex, operativni profit, EBITDA, bilans novčanih tokova, neto dohodak itd. bili u skladu sa očekivanjima, te da su ukupni prihodi Crnogorskog Telekom (fiksna i mobilna linija poslovanja) iznosili 118,5 miliona EUR, što je u odnosu na 2009. godinu manje za 3,5%. Gospodin Knapp je objasnio da je pad prihoda pretežno uzrokovan regulatornim pritiskom kojim je Kompanija bila izložena u segmentu veleprodaje i ostrim konkurentnim uslovima poslovanja u mobilnom segmentu. Kad je riječ o operativnim troškovima, gospodin Knapp je naveo da su isti u odnosu na prošlu godinu porasli sa 96,6 na 100,4 miliona EUR, što je uglavnom uzrokovano isplatom otpremnina za zaposlene koji su napustili Kompaniju tokom 2010. godine. Pomenuti jednokratni efekat, kao i pad prihoda, rezultirali su smanjenjem operativnog profita sa 26,6 na 18,5 miliona EUR i neto prihoda sa 28,6 na 19,4 miliona EUR u odnosu na 2009. godinu. Opšti prikaz finansijskih pokazatelja zaključen je konstatacijom da je Kompanija, bez obzira na pomenute nepovoljne okolnosti, uspjela da zadrži visok nivo investicija u najsavremenije tehnologije koje će podržavati visok kvalitet mreže Crnogorskog Telekom neophodan za pružanje superiornog servisa svojim korisnicima.

Kad je riječ o ključnim pokazateljima poslovanja u fiksnom segmentu, gospodin Knapp je naveo da je u 2010. godini ostvaren prihod u iznosu od 69, 2 miliona EUR, tj. da je u odnosu na 2009. godinu, kada je prihod iznosio 71,7 miliona EUR, došlo do pada u iznosu od 2,5 miliona, što se može pripisati smanjenju prihoda od veleprodaje. Performanse Kompanije u segmentu maloprodaje ocijenjene su izuzetno uspješnim, sa prihodima od ADSL i IPTV servisa u porastu od 24% (ADSL) odnosno 46% (IPTV) u odnosu na prošlu godinu. Gospodin Knapp je istakao da je Crnogorski Telekom jedna od rijetkih kompanija u Evropi koje su u prošloj godini proširile korisničku bazu u fiksnom segmentu poslovanja (za 0,4%). On je takođe izvijestio da je Opex smanjen za 7,2% ili 1,7 miliona EUR, ali to ipak nije bilo dovoljno da se kompenzuje pad prihoda. Što se tiče ključnih pokazatelja poslovanja u mobilnom segmentu, gospodin Knapp je ukazao na već pomenuti konkurentski pritisak koji je doveo do pada prihoda za 3,6 miliona EUR u odnosu na 2009. godinu (ukupan prihod je 61,3 miliona EUR), ali da je zahvaljujući kontinuirano uspješnoj primjeni mjera snižavanja troškova EBITDA povećana za 3,2%.

Za riječ se javio gospodin Aleksandar Raspopović sa željom da pohvali rad Kompanije i u prethodnoj godini postignute rezultate, te postavio pitanje kako se u Crnogorskom Telekomu gleda na tehnologiju prenosa glasa putem Interneta, upozoravajući da je kompanija Microsoft ušla na taj segment tržišta i da će nastojati da ovu tehnologiju uključi u svaki svoj proizvod. Gospodin Popadić je odgovorio da Crnogorski Telekom ovu promjenu dočekuje potpuno spreman i da je

uvedo IP Centrex za poslovne korisnike, a da je pomenuta platforma za prenos glasa putem Interneta na raspolaganju i korisnicima Fiber To The Home - FTTH («Optika do kuće») servisa u rezidencijalnom segmentu. On je takođe obavijestio da Kompanija radi na uvođenju integrisanog multimedijalnog sistema IMS koji objedinjava voice i messaging servise, što će Crnogorskom Telekomu omogućiti da svim korisnicima ponudi platformu za prenos glasa putem Interneta. Na kraju, gospodin Popadić je izrazio očekivanje da će Kompanija, kroz pravilan balans cijena i aktivnosti na zadržavanju korisnika, uspjeti da u narednim godinama bude jednako uspješna na ovom tržišnom segmentu.

Gospodin Vujović se javio za riječ pitajući zbog čega sjednici ne prisustvuju i predstavnici revizora. Gospodin Knapp je odgovorio da su sve upravo prezentirane cifre bile predmet analize PricewaterhouseCoopers-a, revizora Crnogorskog Telekoma, koji je dostavio čisto i pozitivno revizorsko mišljenje o Finansijskom izvještaju, i koje je distribuirano akcionarima u sklopu materijala za današnju sjednicu. Gospodin Vujović je odgovorio da je predstavnik revizora u svakom slučaju morao biti prisutan, obzirom da su greške na određenim bilansnim pozicijama uvijek moguće.

Gospodin Vujović je zatim komentarisao pojedinačna poglavlja Finansijskog izvještaja. U vezi sa stranom 1 postavio je pitanje gospodinu Pavlu Đuroviću zbog čega se ta strana sa potpisima, koja je ranije dijeljena u sklopu materijala za Skupštinu, razlikuje od one koja je dijeljena danas pred početak sjednice, navodeći da se u ranije distribuiranom primjerku nalazi ime gospodina Ferenc Ujvarića, direktora Kontrolinga, ali da istog nema u potpisanom primjerku. Gospodin Popadić je objasnio da je razlog samo činjenica da je gospodin Ujvari došao u Crnogorski Telekom 2011. godine i da svojim potpisom ne može potvrditi rezultate za prošlu godinu.

Gospodin Vujović je u vezi sa navodom na strani 2. finansijskog izvještaja Crnogorskog Telekoma tražio da gospodin Knapp objasni porast troškova zaposlenih u iznosu od 4,134 miliona EUR u odnosu na 2009. godinu i da navede koji su troškovi, izuzev zarada zaposlenih, uračunati u tu cifru. Gospodin Knapp je odgovorio da se pomenuto povećanje odnosi na otpremnine isplaćene kolegama koje su napustile Kompaniju u 2010. godini.

Gospodin Vujović je zatim postavio pitanje u vezi sa stranom 6, tj. spomim konsultantskim ugovorima i tražio informaciju o tome ko je prevodio Finansijski izvještaj. Naime, u spomoj rečenici izvještaja se kaže da »nema dovoljno dokaza da se utvrdi da je 7 miliona EUR vezanih za 4 konsultantska ugovora upotrijebljeno za legitimne poslovne svrhe«. Gospodin Pavle Đurović je odgovorio da revizorska kuća dostavlja kompletna dokumenta. Gospodin Vujović je ponovio da su upravo greške u Finansijskom izvještaju razlog zbog kojeg je on danas želio da revizor prisustvuje sjednici. Naime, izraz »potvrđan dokaz da su pomenuti troškovi služili u neispravne svrhe« upotrijebljen u prevodu dokumenta on je ocijenio neadekvatnim i dodao da bi korektna formulacija glasila »kriminalne svrhe«.

Gospodin Vujović je zatim komentarisao stranu 16 Izvještaja - obuzvičedenje goodwill-a i zatražio od gospodina Knappa objašnjenje razlike između poslovnih i operativnih segmenata. On je takođe istakao da bi u ovom kontekstu trebali biti navedeni i tzv. beta koeficijenti kao pokazatelji sistematskog rizika po Kompaniju i njenu imovinu, i koji bi Finansijski izvještaj učinili sveobuhvatnijim.

Komentarišući stranu 17 Izvještaja, gospodin Vujović je postavio pitanje gospodinu Knappu i gospodinu Đuroviću u vezi sa tamo navedenom konstatacijom da su »rezervisanja zasnovana na profesionalnom sudu«. Gospodin Vujović je ocijenio da je u pitanju više intuitivna ocjena nego profesionalni sud i pitao kako se došlo do procjene Društva o mogućem nepovoljnom razvoju

dogadaja u slučaju da je vjerovatnoća da će spor biti izgubljen veća od 50%. Gospodin Knapp je objasnio da su faktori rizika određeni u skladu sa standardima telekomunikacione industrije, na osnovu međunarodnih uporednih podataka u kombinaciji sa rizicima specifičnim za konkretnu zemlju i lokalnim procjenama njenog ekonomskog razvoja, zaključivši da je procjena od 50% granične vjerovatnoće donesena na osnovu najboljih raspoloživih analiza i iskustava.

Sljedeće pitanje odnosilo se na strane 24 i 25 – telekomunikacione licence, tj. zašto je Kompanija kupila WiMax licencu a nije razvila servis i zašto se ova licenca ne pominje u Finansijskom izvještaju. Gospodin Popadić je odgovorio da je licenca prodana 2009. godine i da se zbog toga ne pominje u izvještaju za 2010. godinu, i dodao da je objašnjenje po ovom pitanju već dato na prošlogodišnjoj sjednici Skupštine, predloživši da se na današnjoj sjednici govori samo o važećim licencama.

Gospodin Vujović je zatim postavio pitanje vezano za stranu 44 Izvještaja – goodwill, tj. cifre 435.000 € u odnosu na 1.750.000 €, tj. ko je u to vrijeme bio direktor Interneta CG, u vrijeme zaključivanja ugovora o kupovini dijela kapitala te kompanije. Gospodin Popadić je odgovorio da je to bio upravo on.

U vezi sa stranom 46 – ulaganje u kapital satelitskih organizacija u inostranstvu, gospodin Vujović je pitao sa kojim ciljem je uloženi kapital u društva Intelsat i New Sky Technologies. Gospodin Popadić je odgovorio da je riječ o aktivnostima koje datiraju još iz perioda bivšeg JP PTT i koje su aktuelne i danas.

Gospodin Vujović je zatim postavio pitanje o napomeni na strani 47, koja se odnosi na kredite date zaposlenima, i tražio da mu se saopšte broj i imena ključnih zaposlenih koji su iste dobili. Gospodin Popadić je odgovorio da trenutno nema informaciju o broju tih zaposlenih, te objasnio da se nosioci ključnih pozicija u Kompaniji određuju prema značaju posla koji oni za nju obavljaju. Gospodin Vujović je pitao da li je traženi broj i lista imena ključnih zaposlenih tajna. Gospodin Popadić je odgovorio da broj nije tajna, ali da imena jesu, te naglasio da u Finansijskom izvještaju nigdje nije navedena odrednica »ključni zaposleni«.

Gospodin Vujović je nakon toga prešao na stranu 62 - rezervisanja za sudske sporove Kompanije sa bivšim zaposlenima i dao primjedbu na prevod Izvještaja. Naime, on je naglasio da se u prevodu kaže da su bivši zaposleni koji su pristali na program dobrovoljnog odlaska 2005. godine tvrdili da su namjerno »dovedeni u konfuziju« izjavom rukovodstva Društva da se u budućnosti neće davati bolja ponuda u smislu većeg iznosa otpremnina, što, po njegovom mišljenju, nije korektna interpretacija, već da je trebalo reći da su ti bivši zaposleni dovedeni u zabludu.

Sanja Radusinović, predstavnik manjinskih akcionara, javila se za riječ upozoravajući da gospodin Vujović neracionalno koristi vrijeme predviđeno za sjednicu Skupštine. Ona je zatim pitala gospodina Knappa da li se, obzirom da se poslovni prihodi Kompanije smanjuju iz godine u godinu i da su izgledi za njihovo povećanje u uslovima ovako snažne lokalne i globalne konkurencije, nešto može uraditi po pitanju smanjenja troškova koji u odnosu na prošlu godinu nisu smanjeni, već su i malo veći. Gospodin Knapp je objasnio da su operativni troškovi u 2010. godini povećani uglavnom zbog isplaćenih otpremnina bivšim zaposlenima, a da se, osim toga, operativni troškovi iz godine u godinu zapravo smanjuju. On je takođe informisao da Kompanija ulaže velike napore u pravcu povećanja ušteda kad je riječ o operativnim troškovima i da je, po njegovom mišljenju, već postavljen dobar osnov za stabilne i održive finansijske performanse, naglasivši na kraju očekivanja da će već pokrenute i planirane inicijative doprinijeti da se do kraja godine postigne dobra troškovna osnova i da će Kompanija i dalje biti uspješna u limitiranju troškova.

Za riječ se zatim javio gospodin Dušan Vrbica u želji da ispravi navode iz zapisnika sa prethodne sjednice, naglašavajući da se za riječ javio proceduralno da bi postavio pitanje.

Gospodin Popadić je tada prisutne obavijestio o rezultatima glasanja po tački 3 dnevnog reda - Usvajanje finansijskih izvještaja Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2010. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora, koji su pokazali da je da je Skupština akcionara donijela Odluku o usvajanju finansijskih izvještaja Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2010. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora sa 39.156.395 glasova „za“, 3.710 glasova „protiv“ i 348 nevažećih listića.

Odluka

o

usvajanju finansijskih izvještaja Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2010. godinu

Član 1.

Usvajaju se finansijski izvještaji Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, za godinu završenu na dan 31. decembar 2010. godine, kao i finansijski rezultati navedeni u Finansijskim izvještajima za period koji je završen na dan 31. decembar 2010. godine.

Član 2.

Način usmjerenja neto dobiti će se utvrditi posebnom odlukom Skupštine akcionara Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući je zatim pozvao akcionare da glasaju po tački 3 - Usvajanje Izvještaja o poslovanju Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2010. godinu. Kratak uvod u vidu nefinansijske evaluacije performansi Kompanije dao je gospodin Daniel Szasz, predsjednik Borda direktora Crnogorskog Telekom, informišući prisutne da su ciljevi korporativne Strategije definisane na početku 2010. godine i oličene u sloganu: „Jedna kompanija, jedan tim, jedna misija“, uopšteno gledano, ostvareni. Kao najvažniji od ciljeva gospodin Szasz je istakao integraciju Kompanije ne samo zbog sniženja troškova, već i sa motivacijom unaprijeđenja kvaliteta usluga koje se pružaju korisnicima. On je takođe istakao da je Kompanija ostvarila stabilne rezultate u fiksnoj liniji poslovanja i da je pad prihoda od tradicionalnih govornih usluga kompenzovan pretežno novim poslovnim rješenjima i servisima, apogotovo u sferi ADSL i IPTV servisa. Gospodin Szasz je zatim obavijestio da su rezultati u 2010. godini bili dobri i u oblasti mobilnog interneta. On je istakao i da pokazatelji zadovoljstva korisnika nisu sasvim zadovoljavajući, ali da su, u poređenju sa ostalim zemljama, ipak poboljšani i predstavljaju dokaz da su korisnici usluga Crnogorskog Telekom zadovoljni kvalitetom servisa koje im Kompanija

pruža, iako još uvijek ima prostora za poboljšanja na kojima će u narednom periodu svi zaposleni u Kompaniji predano raditi. Gospodin Szasz je konstatovao da je, zbog pada prihoda Kompanije, menadžment pokrenuo program Top Line u cilju unaprijeđenja konkurentnosti i maksimizacije prihoda, te izvršio reorganizaciju Kompanije u sklopu koje je broj zaposlenih smanjen za 80 i istovremeno povećana efikasnost. Predsjednik Borda direktora Crnogorskog Telekom je obavijestio da su prošlu godinu obilježile i značajna ulaganja u tehnologije budućnosti, fajber tehnologije, uvođenje HSPA + koja već omogućava brzinu od 21 Mbps, kao i da je Kompanija u maju 2010. godini zauzela vodeću poziciju na tržištu pay TV servisa sa tržišnim udjelom od oko 38%. Gospodin Szasz je saopštio i da je korisnička baza tzv. „triple play“ servisa uvećana i da Kompanija na tom polju neprestano istražuje nove mogućnosti za poboljšanje rezultata. Na kraju, on je informisao i da je Crnogorski Telekom u prošloj godini poslovnim korisnicima ponudio i potpuno novi servis, Integris, koji predstavlja kompletno rješenje koje zadovoljava sve potrebe u oblasti telekomunikacija. Kao važno dostignuće u prošloj godini naveo je i potvrđivanje dokazanog kvaliteta Kompanije kao društveno odgovornog privrednog subjekta, kao i činjenicu da su sportska i druga sponzorstva održana. U segmentu mobilne telefonije gospodin Szasz je pomenio brojne inovacije, ne samo kad je riječ o unaprijeđenju mreže (omogućavanje 21 Mbps), već i uvođenje uređaja poput iPhone i Blackberry, kao i jačanje pozicije u postpaid segmentu.

Gospodin Vujović se javio za riječ i kritički prokomentarisao odsustvo većine članova Bopnda direktora sa današnje sjednice. Nadalje, on je uputio menadžmentu kritiku zbog primanja zaposlenih iz konkurentskih kompanija, konkretno Telenora, zbog pitanja povjerljivosti informacija koje oni sa sobom donose iz prethodnog poslovnog okruženja. Kao konkretne primjere naveo je gospođu Evu Ulićević i gospođina Vladimira Beratovića. Gospodin Popadić je reagovao najavivši da će mu prilikom sljedećeg ovakvog pominjanja imena ličnosti oduzeti riječ, te odgovorio da su takvi transferi uobičajena pojava i da čuvanje poslovne tajne ni sa jednog aspekta nije upitno. Gospodin Vujović je pitao da li u Crnogorskom Telekomu postoji klauzula o konkurenciji koja bi garantovala da značajne poslovne informacije neće otići iz kompanije kao posljedica takvih transfera ključnih zaposlenih. Gospodin Popadić je odgovorio da postoji klauzula o čuvanju poslovne tajne koju potpisuju svi zaposleni, a pogotovo članovi top menadžmenta.

Gospodin Vujović je i ove godine ponovio konstataciju da je na web prezentaciji Deutsche Telekom redovno na raspolaganju informacija o ličnim primanjima izvršnog direktora, finansijskog direktora i ostalih članova top menadžmenta i pitao zašto se takvi podaci ne objavljuju i na stranici Crnogorskog Telekom. Gospodin Popadić je odgovorio da će Kompanija takve podatke objavljivati kad joj takva obaveza bude uvedena.

Za riječ se javio gospodin Radomir Rudanović, predstavnik manjinskih akcionara, zatraživši kratak komentar trenutne tržišne pozicije Crnogorskog Telekom. Gospodin Popadić je odgovorio da je Kompanija neprikosnoveni lider u svom fiksnim segmentima, kao i u mobilnom postpaid segmentu, da je tržišna pozicija u IPTV segmentu poboljšana, dok se situacija u prepaid segmentu mijenja iz mjeseca u mjesec i da je direktno zavisna od načina izvještavanja.

Gospođa Sanja Radusinović je pitala da li će se u Extra TV ponudi naći i Sport klub. Gospodin Popadić je objasnio da je jedan od vlasnika Sport kluba, Kompanija Total TV konkurent Crnogorskog Telekom i da on ne pristaje da Kompaniji proda prava emitovanja tog programa, iako menadžment uporno pokušava da mu objasni da je ovakvo postupanje pogrešno i u suprotnosti sa osnovnim načelima fer poslovanja.

Gospodin Tripko Krgović je gospodinu Vujoviću odgovorio na pitanje u vezi sa transparentnošću primanja članova menadžmenta, ističući da se lično založio da se u Finansijskom izvještaju na vidnom mjestu objavi podatak o ukupnim troškovima menadžmenta.

Gospodin Vujović je zatim pitao gospodina Szasza za iznos sredstava koja se na ime sponzorstava isplatio ženskom rukometnom klubu Budućnost i zbog čega se takvi iznosi, razdvojeni po sportovima, ne nalaze u finansijskom izvještaju. Gospodin Krgović je gospodina Vujovića uputio na stranu 65 Izvještaja, na kojoj je objavljeno da se iznos izdvojen na ime sponzorstava (619.000 EUR) uglavnom odnosi na Fudbalski savez Crne Gore i ŽRK Budućnost. Gospodin Popadić je dodao da Crnogorski Telekom svaki ugovor o sponzorstvu potpisuje javno i u prisustvu medija. Gospodin Vujović je odgovorio da nije dovoljno da se taj podatak saopštava posredstvom medija, već se mora nalaziti i u Godišnjem izvještaju i Finansijskom izvještaju, te da ukupni iznos mora biti razdvojen po oblastima sponzorstva. Gospodin Szasz je zaključio da se u ovoj fazi neće objaviti više detalja od već raspoloživih u izvještaju.

Konačno, gospodin Vujović je optužio telekomunikacione operatore u Crnoj Gori za zapošljavanje lica sa nelegalnim diplomama i nelegalnim nastavnim programima, tj. lica sa završenom Višom školom pri Fakultetu za pomorstvo u Kotoru u trajanju od dvije godine, iako viša škola ne postoji po Bolonjskoj deklaraciji, te da nadležno Ministarstvo za taj obrazovni program nije dalo akreditaciju. Gospodin Popadić je zatražio da gospodin Vujović dostavi Kompaniji imena takvih lica zaposlenih u Crnogorskom Telekomu i pozvao ga da sa istima upozna i istražne organe.

Predsjedavajući je zatim pozvao akcionare da se izjasne i o predlogu Odluke o raspodjeli neto profita Crnogorskog Telekoma za 2010. godinu. Gospođa Radusinović je pitala kada će, u slučaju usvajanja ove odluke, dividenda biti isplaćena akcionarima. Gospodin Manfred je odgovorio da će, u skladu sa uobičajenom praksom, dividenda biti isplaćena u narednih 4-6 sedmica.

Gospodin Vrbica se javio za riječ i pitao kako je moguće da je Finansijski izvještaj za 2005. godinu usvojen tek na sjednici održanoj 08. 03. 2007. godine. Gospodin Pavle Đurović je objasnio da su, zbog tada aktuelnih procesa u Kompaniji, revizori tražili da se izvrši reklasifikacija određenih knjiženja i da su zbog toga ponovljeni u martu 2007. godine, a da su pomenuti izvještaji bili dostupni akcionarima još od 2005. godine. Gospodin Vrbica je najavio da će o ovim nepravilnostima obavijestiti Ministarstvo pravde Sjedinjenih američkih država.

Gospodin Popadić je obavijestio Skupštine o rezultatima glasanja o Izvještaju o poslovanju i konstatovao da je Skupština akcionara donijela Odluku o usvajanju Izvještaja o poslovanju Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica za 2010. godinu sa 39.156.395 glasova „za“, 3.710 glasova „protiv“, dok je nevažećih listića bilo 348.

Odluka

o

usvajanju izvještaja o poslovanju Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica za 2010. godinu

Član 1.

Usvaja se Izvještaj o poslovanju Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2010. godinu.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu čanom donošenja.

Gospodin Popadić je zatim pozvao na diskusiju po tački 4 dnevnog reda - Donošenje Odluke o raspodjeli neto profita Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2010. godinu. Kako pitanja i komentara nije bilo, predloženo je glasanje.

Gospodin Vujović se nadovezao na diskusiju gospodina Vrbice o usvajanju Finansijskog izvještaja za 2005. godinu i konstatovao da je nevjerojatno da direktor berze na kojoj se kotiraju akcije Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica izjavi da je moguće da se izvještaji za 2005. godinu razmatraju tek u 2007. Godini i zaključio da bi takav potez morao rezultirati povlačenjem sa berzanske liste i drugim odgovarajućim pravnim posljedicama. Gospodin Popadić je podsjetio da je gospodin Vujović po tom pitanju već dobio korektno objašnjenje i dodao da je Finansijski izvještaj dokument koji se može modifikovati u slučaju naknadnog sticanja novih saznanja.

Obzirom da u vezi sa tačkom 4 dnevnog reda nije bilo pitanja ni komentara, gospodin Popadić je predložio diskusiju po tački 5 dnevnog reda - Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2011. godinu. Kako ni po ovoj tački nije bilo pitanja ni komentara, gospodin Popadić je pozvao na glasanje.

Gospodin Popadić je zatim otvorio diskusiju po tački 5 dnevnog reda – Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2011. godinu. Za riječ se javio gospodin Vujović i saopštio gospodinu Szaszu da izjava sa strane 38 Godišnjeg izvještaja, da Crnogorski Telekom nije pretrpio nikakvu štetu od zakonskih transakcija sa povezanim kompanijama, nije jasna i pitao zbog čega ista nije prevedena. Gospodin Popadić je odgovorio da je u pitanju originalna i skenirana izjava gospodina Szasza i da kao takva predstavlja sastavni dio tog dokumenta.

Gospodin Popadić je zatim pokrenuo diskusiju po tački 6 dnevnog reda – Donošenje Odluke o promjenama Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica i pozvao gospodina Đurovića, Sekretara Kompanije, da upozna prisutne sa izmjenama u dokumentu. Gospodin Đurović je podsjetio da je Statut Crnogorskog Telekom drugačiji nego kod ostalih kompanija u smislu da je u njemu detaljno opisana korporativna struktura i na nivoima nižim od Odbora direktora, te da su tekuće organizacione promjene u upravljačkoj strukturi proizvele obavezu izmjene ovog korporativnog dokumenta. Kao osnovne izmjene gospodin Đurović je naveo uvođenje pozicije Zamjenika Izvršnog direktora, kao i činjenicu da će sada sve odluke su vezi sa svim članovima Menedžment komiteta i njihovim pravima donosiri Odbor direktora. On je takođe izvijestio da su ovim modifikacijama određene administrativne nadležnosti, kao što je potpisivanje ugovora sa revizorom (nakon što je isti izabran od strane Skupštine akcionara) prebačene u nadležnost Izvršnog direktora, dok su sve strateške odluke i dalje u nadležnosti Skupštine akcionara i Odbora direktora. Gospodin Vrbica je postavio pitanje da li menadžment Kompanije ima namjeru da Statut u potpunosti usaglasi sa odredbama Zakona, ističući da Zakon o privrednim društvima u članu 19 stav 2 tačka 8 propisuje postojanje posebnih privilegija osnivača i da bi taj dio trebalo unijeti u Statut Kompanije, jer Statut prati Zakon. Gospodin Đurović je objasnio da se predmetna odredba Zakona o privrednim društvima odnosi na statute prilikom osnivanja kompanija i na

slučajeve kada su ta posebna prava akcionara definisana prilikom njihovog osnivanja, što nije slučaj sa Statutom Crnogorskog Telekomu iz perioda kada je Kompanija osnovana. On je takođe objasnio da u ovom trenutku ne postoje ni posebna prava osnivača, niti u odnosu na Društvo, niti u odnosu na ostale akcionare, jer je cilj obezbjeđenje uslova u kojima će svi akcionari biti ravnopravni. Gospodin Đurović je takođe naglasio da ova zakonska odredba nije imperativna, već samo opciona u smislu obaveze ugradnje u Statut.

Za riječ se javio gospodin Mirza Vodopić, predstavnik manjinskih akcionara, i u vezi sa članom 30 Statuta postavio pitanje da li Izvršnog direktora bira Odbor direktora. Gospodin Đurović je odgovorio potvrdno i naglasio da je to imperativna odredba Zakona.

Gospodin Vujović se obratio gospodinu Đuroviću komentarom da je termin "pojedinačni kolektivni ugovor", koji je u upotrebi u Kompaniji, pogrešan i da taj termin ne postoji u Zakonu. Gospodin Đurović je odgovorio da Zakon o radu definiše granske i pojedinačne kolektivne ugovore. Gospodin Vujović je zatim pitao da li je Statut usaglašen sa Opštim kolektivnim ugovorom i konvencijama Međunarodne organizacije rada i da li je menadžment Kompanije upoznat i da li prati međunarodne konvencije koje štite prava zaposlenih, te da li se istih pridržava. Gospodin Pavle Đurović je odgovorio potvrdno. Gospodin Popadić je dodao da se raspoloženje zaposlenih u Crnogorskom Telekomu pomno prati kroz redovne ankete na koje oni anonimno odgovaraju, a onda izvjestio Skupštinu o rezultatima glasanja po tačkama 4 i 5 dnevnog reda.

Nakon prebrojavanja glasova, Verifikaciona komisija je konstatovala da je Skupština akcionara donijela Odluku o raspodjeli neto profita Crnogorskog Telekomu a.d. Podgorica za 2010. godinu sa 39.165.795 glasova „za“, bez glasova „protiv“ i 4.058. nevažećih glasova.

Odluka o raspodjeli neto profita Crnogorskog Telekomu a.d. Podgorica za 2010. godinu

Član 1.

Crnogorski Telekom a.d. Podgorica je ostvario neto dobit za finansijsku 2010. godinu u iznosu od 19.431.619 EUR.

Član 2.

Od neto dobiti Društva ostvarene u 2010 godini (19.431.619 EUR), iznos od 971.581 EUR, koji predstavlja 5% od iznosa neto dobiti, izdvojiće se u obavezni rezervni fond, u skladu sa članom 46 Statuta Crnogorskog Telekomu a.d. Podgorica.

Član 3.

Nakon izdvajanja obaveznog rezervnog fonda ukupna neraspoređena dobit iznosi EUR 18.894.183.

Član 4.

Isplata dividende izvršiće se svim akcionarima Društva koji na dan donošenja Odluke o raspodjeli neto dobiti za 2010. godinu imaju pravo svojine nad akcijama Društva.

Dio neraspoređene dobiti u iznosu od 18.000.000 EUR isplatiće se akcionarima Društva kao dividenda na registrovane akcije.

Član 5.

Preostali iznos od 894.183 EUR ostaje u okviru neraspoređene dobiti.

Član 6.

Pravo svojine nad akcijama biće utvrđeno na osnovu zvaničnog spiska Centralne Depozitarne Agencije na dan donošenja Odluke o raspodjeli neto dobiti.

Član 7.

Za realizaciju ove Odluke zadužen je Izvršni direktor.

Član 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Gospodin Popadić je zatim izvjestio o rezultatima glasanja po tački 5: 348 nevažećih glasova, 3710 glasova »protiv« i 39.156.395 glasova »za«.

Odluka

o

izboru nezavisnog revizora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2011 godinu

Član 1.

Skupština akcionara Društva imenuje revizorsko preduzeće PricewaterhouseCoopers d.o.o. Podgorica za revizora (»Revizor«) finansijskih izvještaja Društva za 2011. godinu.

Član 2.

Revizor je dužan izvršiti reviziju godišnjih finansijskih izvještaja Društva za 2011. godinu u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima (IFRS) .

Član 3.

Troškovi revizije, saglasno ovoj Odluci, kao i budućem ugovoru sa Revizorom će iznositi EUR 56,630 uvećani za EUR 16,000 pripadajućih troškova.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Gospodin Popadić je predložio da se pristupi glasanju po tački 6 dnevnog reda i otvori vezana diskusija po tačkama 7 - Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica i 8 - Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica. On je takođe podsjetio akcionare da, shodno izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara i da, iz formalnopravnih razloga, Skupština akcionara mora donijeti odluku o razrješenju članova Odbora direktora, a nakon toga i odluku o imenovanju članova Odbora direktora koje će se podnijeti Privrednom sudu. Gospodin Vujović se javio za diskusiju sa pitanjem da li su svi članovi Odbora direktora koji će na današnjoj sjednici biti razriješeni, odnosno izabrani, prisutni. Gospodin Popadić je upoznao prisutne sa imenima kandidata za nove članove Odbora direktora predložene od strane većinskog vlasnika, te obavijestio da je za predstavnika manjinskih akcionara i ove godine predložen gospodin Tripko Krgović sa 5,96% glasova manjinskih akcionara.

Gospođa Sanja Radosinović je konstatovala da biografije predloženih članova Odbora direktora nisu unaprijed dostavljene akcionarima i pitala da li su predloženi kandidati, gospođa Melinda Szabo i gospodin Janosz Szabo rođaci. U vezi sa biografijama, gospodin Đurović je odgovorio da one nisu dostavljene unaprijed zbog toga što ni imena svih kandidata nisu bila poznata u to vrijeme. Gospodin Đurović je takođe ponudio svim zainteresovanim akcionarima mogućnost da biografije preuzmu na ulazu u salu. Gospodin Popadić je dodao da očekuje da će impresivno znanje i iskustvo koje su kandidati stekli u svojim kompanijama donijeti Crnogorskom Telekomu dodati kvalitet i da će pomoći ostvarenju još boljih rezultata. Na kraju, gospodin Popadić je odgovorio i gospođi Radosinović da gospođa Melinda Szabo i gospodin Janosz Szabo nisu rođaci. Gospodin Vujović je izrazio protest zbog toga što su samo tri predložena člana Odbora direktora prisutna na sjednici Skupštine. Gospodin Đurović je odgovorio da nije obavezno da se biografije dostave unaprijed, te da se predlozi kandidata za članove Odbora direktora mogu podnijeti i na samoj sjednici Skupštine.

Gospodin Popadić je predložio da se, dok traje procedura glasanja po tačkama 7 i 8, otvori kratka diskusija o tački 9 - Donošenje Odluke o utvrđivanju naknade članovima Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, naglasivši da potreba za tom diskusijom proizilazi iz inicijative predstavnika manjinskih akcionara. Gospodin Vujović je prokomentarisao da je iz Finansijskog izvještaja vidio da su predmetne nadoknade mnogo manje nego do sada i postavio pitanje da li je ova odluka, ista po formi i prirodi, donošena u periodu 2002 – kraj 2010. godine. On je takođe pitao i na koji način su iznosi ovih nadoknada određivani prethodnih godina. Gospodin Pavle Đurović je objasnio da su predlozi nadoknada razmatrani na ovoj i

prošlogodišnjoj sjednici Skupštine određeni u nivou prosječnih iznosa koji se isplaćuju članovima Odbora direktora kompanija u Crnoj Gori, te naglasio da se ovogodišnji predlog Odluke razlikuje od prošlogodišnjeg po tome što ove godine predsjedniku Odbora direktora nije određen viši iznos nego ostalim članovima Odbora, već da su sada svi članovi izjednačeni i određen im je iznos od tri prosječne plate u Kompaniji na današnji dan.

Gospodin Popadić je zatim prenio rezultate glasanja po tački 6 i konstatovano je da je Skupština akcionara donijela Odluku o usvajanju izmjena i dopuna Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica sa 39.157.435 glasova „za“, bez glasova „protiv“, dok je nevažećih listića bilo 348.

Odluka

o

Izmjenama i dopunama Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

Član 1.

U članu 30 Djelokrug Odbora direktora, stav 2, tačka 5 mijenja se i glasi:

"Imenuje i razrješava članove Menadžment Komiteta, Sekretara Društva i utvrđuje im nadoknadu za rad."

Član 2.

U članu 30 Djelokrug Odbora direktora, stav 2, tačka 16:

"Odlučuje u drugom stepenu na izrečenu mjeru prestanka radnog odnosa zaposlenog." briše se.

Član 3.

U članu 30 Djelokrug Odbora direktora, stav 2, tačka 18:

"Zaključuje ugovor sa Revizorom." briše se.

Član 4.

U članu 34 Menadžment Komitet, stav 2, tačka 5 mijenja se i glasi:

"Odlučuje u drugom stepenu na izrečenu mjeru prestanka radnog odnosa zaposlenog."

Član 5.

Član 38 Mandat Izvršnog direktora mijenja se i glasi:

"Izvršni direktor imenuje se na period od tri godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja."

Član 6.

U članu 39 Razrješenje Izvršnog direktora, stav 2 mijenja se i glasi:

"U slučaju da iz bilo kog razloga Izvršni direktor bude spriječen u obavljanju poslova Zamjenik Izvršnog direktora će vršiti funkciju Izvršnog direktora do imenovanja novog Izvršnog direktora ili prestanka razloga njegove spriječenosti u obavljanju poslova."

Član 7.

U članu 43 Zastupanje i potpisivanje, stavl mijenja se i glasi:
"Društvo zastupaju Izvršni direktor i pojedini član Menadžment Komiteta, svaki u granicama svojih ovlašćenja utvrdjenih ovim Statutom i Pravilima o radu Menadžment Komiteta kao i drugim internim aktima."

Član 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Gospodin Popadić je zatim obavijestio o rezultatima glasanja po tački 7: 39.157.435 glasova „za“, bez glasova „protiv“, dok je nevažećih listića bilo 348.

Odluku

o

razrješenju članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

Član 1.

Skupština akcionara ovom Odlukom razrješava članove Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica i to:

1. Mr. Daniel Szasz
2. Mr. Robert Pataki
3. Mr. Thomas Parhans
4. Mr. Gereon Hammel
5. Mr. Janos Szabo
6. Mr. Gabor Pal
7. Mr. Tripko Krgović

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Gospodin Popadić je zatim saopštio rezultate glasanja po tački 8:

1. Melinda Szabo	41.294.566
2. Thomas Parhans	41.112.598
3. Janos Szabo	41.132.598
4. Gabor Pal	41.152.598
5. Susanne Krogmann	41.232.598

6. Robert Pataki.....	41.132.598
7. Tripko Krgović	27.053.089.

Gospodin Popadić je obavijestio da je ukupno bilo 2.436 nevažećih glasova.

Konstatovano je da je Skupština akcionara izabrala članove Odbora direktora, u gore navedenom sastavu, na čemu im je gospodin Popadić čestitao poželivši im uspješan rad.

Odluku

o

imenovanju članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

Član 1.

Skupština akcionara izabrala je sledeća lica:

1. Mr. Robert Pataki
2. Ms. Melinda Szabo
3. Mr. Gabor Pal
4. Mr. Janos Szabo
5. Ms. Susanne Krogmann
6. Mr. Thomas Panhans
7. Mr. Tripko Krgovic

za članove Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica.

Član 2.

Mandat izabranih članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica ističe na sledećoj redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obzirom da su diskusije na sve teme predviđene dnevnim redom sjednice bile završene, te da je preostalo još samo prebrojavanje glasova i saopštenje rezultata glasanja po tački 9, predsjedavajući, gospodin Popadić, je zamolio gospodina Szasza da da završnu riječ. Gospodin Szasz je podsjetio da on shodno upravo usvojenim odlukama Skupštine, ubuduće neće biti predsjednik niti član Odbora direktora Crnogorskog Telefona i zaključio da mu je bila čast i zadovoljstvo služiti Kompaniji u prethodne četiri godine. Gospodin Szasz je zahvalio menadžmentu i zaposlenima na saradnji te izrazio očekivanje da će napori koje su svi zajedno uložili u napredak Kompanije doprinijeti još boljim poslovnim rezultatima.

Konačno, gospodin Popadić je saopštio rezultate glasanja po tački 9 dnevnog reda Skupštine: 348 nevažećih glasova, 39.142.191 glas „za“ i 9.244 glasa „protiv“.

Odluku
o
utvrđivanju naknade članovima Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica
("Društvo")

Član 1.

Utvrđuje se mjesečna naknada članovima Odbora direktora u iznosu od:

- 3 (tri) prosječne zarade u Društvu obračunatih na dan održavanja sjednice Skupštine akcionara.

Član 2.

Gotovinske troškove kojima su izloženi članovi Odbora direktora (smještaj, putni troškovi), a koji se odnose na obavljanje njihovih obaveza po osnovu članstava u Odboru direktora, snosiće Crnogorski Telekom a.d. Podgorica, uz prilaganje odgovarajućih računa po osnovu kojih su troškovi ostvareni.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće na snazi do donošenja nove Odluke.

Kako je ovom tačkom iscrpljen dnevni red, Gospodin Popadić je na kraju zahvalio akcionarima na konstruktivnom doprinosu i zaključio sjednicu Redovne godišnje Skupštine akcionara Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica.

Sjednica je završena u 15h.

SEKRETAR DRUŠTVA
Pavle Đurović

Pavle Đurović
ZAPISNIČAR
Sonja Ražnatović
S. Ražnatović

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA
CRNOGORSKOG TELEKOMA A.D.

Izvršni direktor
Slavoljub Popadić

OVJERIVAČ ZAPISNIKA
Radomir Rudanović

Radomir Rudanović



CRNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA
- REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA -

ODLUKA
O
FORMIRANJU VERIFIKACIONE KOMISIJE

Podgorica, maj 2011.

Na osnovu člana 15 Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, Redovna godišnja Skupština akcionara Crnogorskog Telekom a.d. je na sjednici od 26. maja 2011. godine donijela

ODLUKU
O
FORMIRANJU VERIFIKACIONE KOMISIJE

I

Ovom Odlukom formira se verifikaciona komisija Redovne godišnje Skupštine akcionara Crnogorskog Telekom a.d., u sljedećem sastavu:


1. Sladjana Bojanić
2. Jasmina Masličić,
3. Milačić Goran
4. Bojan Aleksić
5. Lakićević Ivana

II

Komisija ima zadatak da izvrši verifikaciju prisutnih akcionara i podnese izvještaj Skupštini o rezultatima verifikacije tj. postojanja kvoruma za dalji rad i punovažno odlučivanje na Skupštini.

PREDSJEDAVAJUĆI
SKUPŠTINE AKCIONARA,

Slavoljub Popadić



Na osnovu člana 30 stav 2 tačka 5 i tačka 6 Statuta Crnogorskog Telekomu a.d. Podgorica, Odbor Direktora Crnogorskog Telekomu a.d. Podgorica na Konstitutivnoj sjednici održanoj 26. maja 2011. godine donio je

Odluka (99/26052011)
o
imenovanju Direktora Sektora za brigu o korisnicima

Član I

Odbor Direktora imenuje g-dina Slavojuba Popadića na poziciju Direktora Sektora za brigu o korisnicima počev od 26. maja 2011. Predloženo je da paket naknada g-dina Popadića ostane nepromijenjen.

Član II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Odbora direktora
Crnogorskog Telekomu a.d. Podgorica



G-din Robert Pataki

Obrazloženje

U skladu sa novim promjenama korporativnog upravljanja u Crnogorskom Telekomu i u skladu sa amandmanima dokumentata i interne regulative kreirana je pozicija Direktora Sektora za brigu o korisnicima i odlučeno je u skladu sa predlogom.

U skladu sa članom 30 stav 2 tačka 5 i tačka 6 i u skladu sa članom 39 stav 1 Statuta Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica, Odbor direktora Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica na konstitutivnoj sjednici održanoj 26. Maja 2011. Godine, donio je

Odluku (97/26052011)
o
razrješenju Izvršnog direktora

Član I

Odbor direktora ovom Odlukom razrješava g-dina Slavoljuba Popadića sa pozicije Izvršnog direktora počev od 26. maja 2011. godine.

Član II


Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Odbora direktora
Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica

G-din Robert Pataki

Robert Pataki

Obrazloženje



U skladu sa novom korporativnom strukturom razvijenom u Crnogorskom Telekomu a.d. Podgorica odlučeno je u skladu sa predlogom.

Broj / 02-21381

Podgorica / 01.06.2011

Na osnovu člana 30 stav 2 tačka 5 tačka 6 Statuta Crnogorskog Telekomu a.d. Podgorica, Odbor Direktora Crnogorskog Telekomu a.d. Podgorica na Konstitutivnoj sjednici održanoj 26. maja 2011. godine, donio je

Odluku (98/26052011)
o
imenovanju izvršnog direktora

Član I

Odbor Direktora imenuje g-dina Daniela Szasza na poziciju izvršnog direktora počev od 26. maja 2011 do 30. juna 2011. Predloženo je da paket naknada g-dina Szasza ostane nepromijenjen.

Član II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Prodsjednik Odbora direktora
Crnogorskog Telekomu a.d. Podgorica

G-din Robert Pataki

Obrazloženje



Robert Pataki

U skladu sa novom korporativnom strukturom razvijanom u Crnogorskom Telekomu a.d. Podgorica odlučeno je da se imenuje novi izvršni direktor i u skladu sa tim Odbor direktora donosi ovu Odluku kako je i gore navedeno.

Broj/ 01-21085/2

Podgorica / 30. 05. 2011

CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA

STATUT

**CRNOGORSKI TELEKOM
AKCIONARSKO DRUŠTVO PODGORICA
(prečišćen tekst)**

PODGORICA, Maj 2011.

SADRŽAJ

I OPŠTE ODREDBE	3
Odgovornost za obaveze.....	3
II NAZIV I OBILJEŽJA	3
Puni i skraćeni naziv.....	3
Pečat, štambilj, zaštitni znak i memorandum Društva.....	3
III SJEDIŠTE	4
IV DJELATNOST	4
Promjena djelatnosti.....	6
V TRAJANJE DRUŠTVA	6
VI OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE	6
Nominalni iznos osnovnog kapitala.....	6
Vrsta i klasa akcija.....	6
Povećanje osnovnog kapitala.....	6
Pravo preče kupovine novih akcija.....	7
Smanjenje osnovnog kapitala.....	7
Sticanje sopstvenih akcija.....	7
VII ORGANI DRUŠTVA, ADMINISTRACIJA I REVIZOR	8
1. SKUPŠTINA AKCIONARA	8
Djelokrug Skupštine.....	8
Zastupanje akcionara na Skupštini.....	8
Redovna Skupština.....	9
Vanredna Skupština.....	9
Postupak sazivanja Skupštine.....	9
Dnevni red Skupštine.....	10
Organizovanje - vođenje Skupštine.....	10
Kvorum.....	10
Glasanje na Skupštini.....	10
2. ODBOR DIREKTORA	11
Broj članova i sastav.....	11
Izbor članova Odbora direktora.....	11
Uslovi za izbor članova Odbora direktora.....	11
Mandat članova Odbora direktora.....	12
Prestanak članstva u Odboru direktora.....	12
Djelokrug Odbora direktora.....	12
Odlučivanje.....	13
3. MENADŽMENT KOMITET	13
4. REVIZORSKI KOMITET	14
5. IZVRŠNI DIREKTOR	14
Djelokrug.....	15

	Razrješenje Izvršnog direktora	15
6.	SEKRETAR DRUŠTVA	15
	Djelokrug	16
7.	REVIZOR	16
	Izbor revizora	16
VIII	ZASTUPANJE I POTPISIVANJE DRUŠTVA	16
	Zastupanje i potpisivanje	16
IX	OPŠTI AKTI DRUŠTVA	17
X	FINANSIJE I RASPODJELA DOBITI	17
	Finansijski izvještaji	17
	Rezervni fond	17
XI	POSLOVNA TAJNA	17
	Obaveza donošenja opšteg akta	18
	Obaveza čuvanja poslovne tajne	18
XII	ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE	18
XIII	IZMJENE I DOPUNE STATUTA	18
	Pravo inicijative za izmjene i dopune Statuta	18
XIV	PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE	19
	Original Statuta	19
	Stupanje na snagu	19

Na osnovu člana 19 i člana 35 stav 2 tačka 1 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Republike Crne Gore", Broj 06/02 i Službeni List CG broj 17/07, 80/08 i 40/10), Skupština akcionara Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, na Redovnoj godišnjoj sjednici održanoj dana 26. maja 2011. godine, donijela je

S T A T U T

CRNOGORSKI TELEKOM AKCIONARSKO DRUŠTVO PODGORICA

I OPŠTE ODREDBE

Član 1

Odgovornost za obaveze

- 1) Crnogorski Telekom akcionarsko društvo Podgorica (u daljem tekstu: "Društvo") je pravno lice sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim zakonom i ovim Statutom.
- 2) Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom, a akcionari snose rizik poslovanja Društva do visine svog akcionarskog uloga.
- 3) Društvo je pravni sledbenik JP PTT saobraćaja Crne Gore Podgorica, u dijelu obavljanja registrovane djelatnosti telekomunikacija.

II NAZIV I OBILJEŽJA

Član 2

Puni i skraćeni naziv

- 1) Društvo posluje pod nazivom: Crnogorski Telekom akcionarsko društvo Podgorica.
- 2) Skraćeni naziv Društva glasi: Crnogorski Telekom A.D. Podgorica.

Član 3

Pečat, štambilj, zaštitni znak i memorandum Društva

- 1) Društvo ima pečat, koji je okruglog oblika prečnika 35mm u čijem se unutrašnjem krugu nalazi tekst: Crnogorski Telekom A.D. Podgorica. U sredini pečata je brand Društva, T.
- 2) Društvo ima štambilj, koji je pravougaonog oblika čije dimenzije ne mogu biti veće od 30 x 70 mm i sadrži tekst koji je istovjetan tekstu ispisanom na pečatu, sa mjestom za broj i datum.

3) Društvo ima svoj zaštitni znak (brend), čiji izgled i način korišćenja utvrđuje Odbor direktora.

4) Društvo ima svoj memorandum, koji sadrži naziv i sjedište Društva, oznaku oblika Društva, broj pod kojim je Društvo zavedeno u Centralnom Registru Privrednog suda, zaštitni znak, telefon, telefax, žiro-račun i druge podatke utvrđene odlukom Odbora direktora.

5) Organizacioni djelovi Društva imaju svoj pečat i štambilj koji, pored istovjetnih elemenata i veličine koje imaju ova obilježja Društva, sadrži i naziv tog organizacionog dijela.

6) Izvršni direktor Društva će posebnim aktom bliže urediti broj pečata i štambilja, njihovu upotrebu, čuvanje i evidenciju, kao i postupak izdavanja i prijema isprava.

III SJEDIŠTE

Član 4

Sjedište Društva je u Podgorici, 81000, Ul. Moskovska 29. Sjedište Društva je i sjedište uprave Društva.

IV DJELATNOST

Član 5

1) Djelatnost Društva je:

64200 Telekomunikacije

45250 Ostali građevinski radovi, uključujući i specijalizovane radove;

45310 Postavljanje električnih instalacija i opreme;

51190 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda,

51700 Ostala trgovina na veliko,

52120 Ostala trgovina na malo u prodavnicama mješovite robe;

72300 Obrada podataka,

72400 Izgradnja baza podataka;

72100 Pružanje savjeta u vezi s kompjuterskom opremom;

52740 Oправка na drugom mjestu nepomenuta

- 72500 Održavanje i opravka kancelarijskih, računskih i računarskih mašina;
72600 Ostale aktivnosti u vezi s kompjuterima
- 73102 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehničko-tehnološkim naukama
- 74300 Tehničko ispitivanje i analiza
- 74202 Projektovanje građevinskih i drugih objekata
80420 Obrazovanje odraslih i usluge obrazovanja na drugom mjestu nepomenuto
71340 Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme, na drugom mjestu nepomenuto
- 74402 Ostale usluge reklame i propagande
- 74130 Ispitivanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
- 74203 Inženjering
- 72204 Ostale arhitektonske i inženjerske aktivnosti i tehnički savjeti;
- 74840 Ostale poslovne aktivnosti na drugom mjestu nepomenute;
- 22330 Reprodukcijska kompjuterskih medija
- 30020 Proizvodnja računskih mašina i druge opreme za obradu podataka
- 32100 Proizvodnja elektronskih lampi i cevi i drugih elektronskih komponenata
- 33200 Proizvodnja kontrolnih i mjernih instrumenata i aparata osim opreme za upravljanje u industrijskim procesima
- 33300 Proizvodnja opreme za upravljanje u industrijskim procesima
- 51430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima
- 51640 Trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom
- 52610 Trgovina na malo u prodavnicama koje poštom dostavljaju naručenu robu
- 52630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica
- 71330 Iznajmljivanje kancelarijskih mašina i opreme, uključujući i kompjutere
- 72200 Pružanje savjeta i izrada kompjuterskih programa
- 74140 Konsalting i menadžment poslovi;

74401 Priredjivanje sajмова

2) Pored djelatnosti iz prethodnog stava, Društvo se bavi i spoljnotrgovinskim poslovanjem. Spoljnotrgovinsko poslovanje Društva obuhvata: uvoz, izvoz, zastupanje, konsignaciju, malogranični promet, reeksport, agencijske poslove.

3) Društvo može da vrši i druge djelatnosti, ukoliko se te djelatnosti uobičajeno obavljaju uz djelatnosti utvrdjene u stavu 1 i 2 ovog člana.

Član 6 **Promjena djelatnosti**

Odluku o promjeni djelatnosti, na predlog Odbora direktora, donosi Skupština Društva dvotrećinskom većinom glasova prisutnih akcionara.

V TRAJANJE DRUŠTVA

Član 7

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

VI OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE

Član 8 **Nominalni iznos osnovnog kapitala**

Osnovni kapital Društva, na dan 26.12.2003. godine, utvrdjen je u nominalnom iznosu od 140.996.889,75 EUR.

Član 9 **Vrsta i klasa akcija**

1) Osnovni kapital Društva podijeljen je na 47.273.940 običnih akcija na ime, čija je pojedinačna nominalna vrijednost 2,98255 €, i koje su registrovane u dematerijalizovanoj formi u Centralnoj Depozitarnoj Agenciji .

2) Obična akcija daje pravo glasa na Skupštini, pravo učesća u raspodjeli dobiti u skladu sa odredbama ovog Statuta i odlukom Skupštine, pravo na dio preostale imovine nakon likvidacije Društva, kao i druga prava utvrđena zakonom i ovim Statutom.

Član 10 **Povećanje osnovnog kapitala**

1) Društvo u skladu sa Zakonom može povećati osnovni kapital ulozima svojih akcionara ili drugih lica kojima izdaje nove akcije.

2) Odluku o povećanju osnovnog kapitala donosi Skupština akcionara većinom glasova, kojoj prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje 2/3 akcija, a koji su prisutni ili zastupani na Skupštini preko punomoćnika ili putem glasačkih listića.

3) Skupština može svojom odlukom, u skladu sa zakonom, ovlastiti Odbor direktora da u određenom roku, izdavanjem novih akcija poveća osnovni kapital do određenog iznosa.

Član 11

Pravo preče kupovine novih akcija

1) Kada se kapital Društva povećava novčanim ulozima, akcionari imaju pravo preče kupovine, srazmjerno broju akcija koje posjeduju na dan donošenja odluke o povećanju kapitala.

2) U svrhu ostvarivanja ovog prava, Odbor direktora je dužan osigurati da akcionari budu obaviješteni o uslovima ponude akcija na osnovu prava preče kupovine.

3) Skupština može ograničiti ili ukinuti akcionarima pravo preče kupovine novih akcija ako ima saglasnost 2/3 akcionara na koje se ta odluka odnosi.

Član 12

Smanjenje osnovnog kapitala

Osnovni kapital može se smanjiti, u skladu sa zakonom, na osnovu odluke Skupštine akcionara, za koju su glasali akcionari koji posjeduju najmanje 2/3 ukupnog broja akcija, a koji su prisutni ili zastupani na Skupštini preko punomoćnika.

Član 13

Sticanje sopstvenih akcija

1) Društvo može sticati sopstvene akcije na osnovu odluke Skupštine akcionara, u skladu sa zakonom. Za sprovođenje ove odluke Skupština može ovlastiti Odbor direktora.

2) Izuzetno od stava 1) ovog člana, Odbor direktora može donijeti odluku o sticanju sopstvenih akcija Društva ako je sticanje sopstvenih akcija neophodno radi zaštite od ozbiljne i neposredne štete po Društvo. Akcije koje se steknu na ovakav način ne mogu prelaziti 10% ukupnog osnovnog kapitala Društva. Odbor direktora je obavezan da, na prvoj narednoj sjednici od sticanja sopstvenih akcija, informiše Skupštinu akcionara o svim detaljima vezanim za sticanje sopstvenih akcija.

3) Ako Društvo ne otudji akcije u roku od 12 mjeseci od njihovog sticanja, dužno je da ih poništi u roku od 3 dana od dana isteka roka od 12 mjeseci i da o tome, u dodatnom roku od 3 dana, obavijesti Komisiju za hartije od vrijednosti i Centralnu depozitarnu agenciju.

VII ORGANI DRUŠTVA, ADMINISTRACIJA I REVIZOR

1. SKUPŠTINA AKCIONARA

Član 14

- 1) Skupština akcionara je najviši organ Društva.
- 2) Sve odluke drugih organa Društva moraju biti u skladu sa Statutom i odlukom Skupštine akcionara.

Član 15 Djelokrug Skupštine

- 1) Skupština akcionara ima isključivo pravo da:

1. Donosi Statut Društva i njegove izmjene i dopune;
2. Usvaja godišnje finansijske izvještaje i izvještaj o poslovanju Društva;
3. Donosi odluku o raspolaganju imovinom Društva (kupovini, prodaji, zakupu, sticanju ili raspolaganju na drugi način) čija je vrijednost veća od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva ("imovina velike vrijednosti");
4. Odlučuje o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka;
5. Odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala;
6. Bira i razrješava članove Odbora direktora i određuje im nadoknadu za rad;
7. Imenuje i razrješava Revizora Društva;
8. Imenuje i razrješava Likvidatora Društva;
9. Donosi odluku o izdavanju obveznica, odnosno zamjenjivih obveznica ili drugih hartija od vrijednosti;
10. Odobrava procjenu nenovčanih uloga;
11. Odobrava ugovore o kupovini imovine od većinskog akcionara društva ako isplata prelazi 1/10 kapitala Društva utvrđenog Statutom;
12. Odlučuje o promjeni prava vezanih za pojedine vrste i klase akcija i zamjeni akcija jedne klase za akcije druge klase;
13. Ograniči ili ukine prioritarno pravo akcionara da upišu akcije ili steknu zamjenjive obveznice;
14. Odlučuje o pitanjima iz djelokruga Odbora direktora na zahtjev Odbora direktora;
15. Donosi Poslovnik o svom radu;
16. Odlučuje o promjeni oblika Društva i o prestanku Društva 2/3 većinom glasova svih akcionara;
17. Odlučuje o drugim pitanjima određenim zakonom i ovim Statutom.

Član 16 Zastupanje akcionara na Skupštini

- 1) Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice da glasa kao njegov/njen punomoćnik na Skupštini akcionara ili da obavlja druge radnje. Punomoćje mora biti ovjereno u skladu sa zakonom. Punomoćnik ne može biti član Odbora direktora, Izvršni direktor, Sekretar Društva i revizor Društva.

Član 17 **Redovna Skupština**

- 1) Redovna Skupština saziva se jednom godišnje, u roku od tri mjeseca od završetka finansijske godine.
- 2) Po nalogu Odbora direktora, Sekretar Društva organizuje redovnu Skupštinu akcionara.
- 3) Pravo sazivanja Skupštine, pored Odbora direktora imaju i akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5% akcionarskog kapitala.

Član 18 **Vanredna Skupština**

- 1) Vanredna Skupština je svaka skupština, osim redovna godišnja Skupština akcionara.
- 2) Vanredna Skupština saziva se na zahtjev Odbora direktora ili akcionara koji posjeduju najmanje 5% glasačkih prava, u slučaju:
 1. izmjene djelatnosti Društva,
 2. izmjene akcionarskog kapitala Društva,
 3. promjene revizora prije isteka ugovorenog roka,
 4. promjene člana Odbora direktora prije isteka mandata,
 5. razmatranja ozbiljnih gubitaka Društva,
 6. davanja odobrenja Društvu da kupi sopstvene akcije,
 7. reorganizacije, spajanja, dobrovoljne likvidacije ili podnošenja predloga za pokretanje stečajnog postupka Društva,
 8. kada to zahtijeva revizor koji je podnio ostavku,
 9. smanjenja broja članova Odbora direktora ispod propisanog minimuma ili na paran broj članova,
 10. kada neto imovina Društva iznosi polovinu ili manje od vrijednosti akcionarskog kapitala Društva.
- 3) Odbor direktora može sazvati vanrednu Skupštinu akcionara kada smatra da određeno pitanje treba razmotriti na Skupštini akcionara.

Član 19 **Postupak sazivanja Skupštine**

- 1) Sazivanje Skupštine vrši se putem obavještanja akcionara u najmanje jednom štampanom dnevnom listu koji se izdaje u Republici i to dva puta, najkasnije 30 dana prije održavanja Skupštine. Obavještenje sadrži: mjesto, datum i vrijeme održavanja Skupštine i dnevni red sa obavještenjem gdje se mogu dobiti informacije o dnevnom redu i materijalima za Skupštinu.
- 2) Izuzetno, u slučaju sazivanja ponovne vanredne Skupštine, akcionari se obavještavaju najkasnije 10 dana prije dana održavanja Skupštine. Vanredna Skupština može biti sazvana i bez pridržavanja Zakonom i Statutom propisanih rokova, ako se svi akcionari sa pravom glasa, odnosno njihovi punomoćnici, sa tim saglase.

Član 20 **Dnevni red Skupštine**

- 1) Skupština ne može donositi odluke o pitanjima koja nijesu na dnevnom redu, osim ukoliko svi akcionari sa pravom glasa prisustvuju Skupštini.
- 2) Akcionari koji posjeduju najmanje 5% kapitala Društva, imaju pravo da zahtijevaju od Odbora direktora (u pisanoj formi sa navođenjem razloga i predloga odluka uz tačke dnevnog reda koje predlažu) proširenje dnevnog reda Skupštine. Odbor direktora ne može odbiti zahtjev za proširenje dnevnog reda, ako je dostavljen u propisanoj formi, u sjedištu uprave Društva najkasnije 15 dana prije održavanja Skupštine.
- 3) U slučaju izmjene dnevnog reda, akcionari se obavještavaju o izmjenama dnevnog reda najkasnije 10 dana prije dana održavanja Skupštine, na isti način na koji se obavještavaju o održavanju Skupštine.

Član 21 **Organizovanje - vodjenje Skupštine**

- 1) Skupštinom akcionara predsjedava Izvršni direktor ili drugo lice koje odredi većina prisutnih ili zastupanih akcionara.
- 2) Prisustvo akcionara ili njihovih punomoćnika na Skupštini akcionara evidentira se potpisivanjem liste prisutnih. Na listi prisutnih iskazuje se i broj glasova koje posjeduje svaki akcionar. Listu prisutnih potpisuju predsjedavajući Skupštine i sekretar Društva.
- 3) Akcionari ili njihovi punomoćnici koji namjeravaju da prisustvuju Skupštini akcionara dužni su da se prijave Sekretaru Društva najkasnije dva časa prije održavanja Skupštine radi identifikacije i evidencije.

Član 22 **Kvorum**

- 1) Skupština može donositi valjane odluke ako su prisutni ili zastupljeni akcionari ili su glasali unaprijed putem glasačkih listića, koji imaju najmanje polovinu od ukupnog broja glasova sa pravom glasa, osim ako se zakonom ili ovim statutom zahtijeva drugačiji kvorum.
- 2) Ako ni 30 minuta nakon proteka vremena naznačenog u pozivu za početak rada Skupštine nema kvoruma u smislu odredbe stava 1 ovog člana, ponovna skupština sa istim dnevnim redom saziva se na način i pod uslovima utvrđenim zakonom.

Član 23 **Glasanje na Skupštini**

- 1) Glasanje na Skupštini akcionara je javno i može se obaviti putem glasačkih listića.
- 2) Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova zastupljenih akcija, osim u slučajevima kada se za donošenje odluke zahtijeva druga većina.

Član 24

- 1) Svaki akcionar ima pravo na jedan glas za svaku akciju koju posjeduje.

2) U slučaju izbora članova Odbora direktora glasa se po kumulativnom sistemu i tada svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora direktora, koji je utvrđen ovim Statutom.

3) Akcionar ima pravo da sve svoje glasove da jednom kandidatu ili da ih rasporedi na kandidate po svom izboru. Pravno dejstvo imaju samo afirmativni glasovi tj. glasovi "za".

4) Ukoliko bude predloženo više kandidata, u odnosu na broj koji Skupština bira u Odbor direktora, za članove Odbora direktora biraju se kandidati koji dobiju najveći broj glasova.

2. ODBOR DIREKTORA

Član 25 Broj članova i sastav

- 1) Odbor direktora je organ upravljanja i rukovodjenja Društvom.
- 2) Odbor direktora ima sedam članova.
- 3) Članovi Odbora direktora mogu da se biraju iz reda akcionara Društva i zaposlenih u Društvu, kao i iz reda lica izvan Društva.
- 4) Članovi Odbora direktora ne mogu biti zaposleni, odnosno punomoćnici u bilo kom drugom društvu iste ili srodne djelatnosti ili djelatnosti koja bi mogla biti konkurentna, kao ni preduzetnici koji obavljaju takvu djelatnost.
- 5) Članovi Odbora direktora i članovi njihovih užih porodica ne mogu sklapati nikakve komercijalne aranžmane sa Društvom.
- 6) Odbor direktora, između svojih članova, bira predsjednika Odbora.

Član 26 Izbor članova Odbora direktora

- 1) Članove Odbora direktora bira Skupština akcionara, na način predviđen članom 25 stav 2 ovog Statuta, a pravo predlaganja kandidata za članove Odbora direktora imaju akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala Društva.
- 2) Akcionari su dužni uz predlog dostaviti obrazloženje sa biografskim i drugim relevantnim podacima o kandidatu, kao i pismenu izjavu predloženog lica kojom izjavljuje da prihvata kandidatutu za člana Odbora direktora.

Član 27 Uslovi za izbor članova Odbora direktora

- 1) Član Odbora direktora mora biti renomirani stručnjak iz oblasti telekomunikacija, ekonomije ili poslovnog menadžmenta, sa zavidnim iskustvom, poslovnim rasudjivanjem i visokim etičkim standardima i integritetom, koji zadovoljava uslove predviđene zakonom.

Član 28

Mandat članova Odbora direktora

- 1) Mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara. Lice koje je bilo član Odbora direktora može biti ponovo birano. Broj mandata za člana Odbora direktora nije ograničen.
- 2) U slučaju podnošenja ostavke člana Odbora direktora ili prestanka vršenja njegove funkcije na drugi način, bira se novi Odbor direktora.
- 3) U slučaju iz stava 2) ovog člana, Odbor direktora je dužan da bez odlaganja sazove Skupštinu akcionara na kojoj će se izabrati potreban broj članova za period do isteka mandata prvobitnim članovima Odbora direktora. Do izbora novih članova Odbora direktora, preostali članovi obavljaju one poslove Odbora direktora koji ne trpe odlaganje.

Član 29

Prestanak članstva u Odboru direktora

- 1) Članstvo u Odboru direktora prestaje:
 - ostavkom,
 - istekom mandata, ukoliko nije došlo do ponovnog izbora,
 - razrješenjem prije isteka mandata,
 - u bilo kojim drugim okolnostima, predviđenim zakonom.

Član 30

Djelokrug Odbora direktora

- 1) Odbor direktora upravlja i vodi poslove Društva i vrši nadzor nad tekućim poslovanjem, koje se povjerava Izvršnom direktoru i drugim licima odgovornim za posloводство (članovi Menadžmenta).
- 2) Odbor direktora je posebno ovlašćen i odgovoran da:
 1. Predlaže odluke za Skupštinu i izvršava njene odluke;
 2. Donosi opšte akte koje ne donosi skupština;
 3. Predlaže Skupštini akcionara finansijske izvještaje i izvještaj o poslovanju Društva;
 4. Predlaže Skupštini akcionara raspodjelu dobiti;
 5. Imenuje i razrješava članove Menadžment Komiteta, Sekretara Društva i utvrđuje im nadoknadu za rad;
 6. Utvrđuje strukturu i sastav menadžmenta i administracije Društva;
 7. Usvaja Biznis plan i daje smjernice Izvršnom direktoru za ostvarivanje Biznis plana;
 8. Donosi investicione odluke;
 9. Predlaže promjenu oblika Društva i prestanak Društva;
 10. Odobrava smjernice za vođenje poslova i upravlja poslovanjem Društva;
 11. Odlučuje o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim pravnim licima;
 12. Utvrđuje tarife za javne telekomunikacione usluge;
 13. Odlučuje o davanju i uzimanju kredita; utvrđuje politiku davanja i uzimanja kredita, zaključuje kreditne transakcije i obezbjeđenja za zajmove i kreditne transakcije;
 14. Odlučuje o ulaganjima s drugim domaćim i stranim subjektima;
 15. Odlučuje o prigovorima u postupku javnog nadmetanja odnosno ustupanja radova prikupljanjem ponuda;

16. Formira komitete u čiji sastav ulaze članovi Odbora direktora i druga lica (kao što su Menadžment Komitet, Revizorski Komitet, Komitet za naknade) i utvrđuje njihovu nadležnost, sastav i djelokrug;
17. Donosi poslovnik o svom radu;
18. Donosi odluku o osnivanju novih društava, povezanih društava i o raspolaganju akcijama i udjelima u drugim društvima i imenuje predstavnike u organe drugih društava i povezanih društava;
19. Odobrava godišnji Biznis plan i budžet Društva, strateške planove i operativne planove;
20. Odlučuje o svim pitanjima koja povlače materijalnu odgovornost Društva;
21. Obavlja druge aktivnosti utvrđene zakonom i ovim Statutom.

3) Odbor direktora odlučuje o svim drugim pitanjima koja zakonom ili ovim Statutom nijesu u nadležnosti Skupštine akcionara.

4) Određene poslove iz svog djelokruga Odbor direktora može povjeriti članovima Odbora, članovima Menadžment Komiteta ili Izvršnom direktoru Društva, u skladu sa zakonom..

Član 31 Odlučivanje

- 1) Odbor direktora odlučuje ako je prisutno više od polovine članova.
- 2) Odbor direktora donosi odluke većinom glasova prisutnih članova.
- 3) U slučaju jednake podjele glasova, glas predsjednika je odlučujući.

3. MENADŽMENT KOMITET

Član 32

1) Menadžment komitet vrši poslove u skladu sa ovlaštenjima utvrđenim ovim Statutom.

Član 33

1) Menadžment komitet ima najmanje 5 (pet), a najviše 9 (devet) članova, koje imenuje Odbor direktora.

2) Mandat članova Menadžment komiteta vezan je za funkciju koju obavljaju u Društvu.

Član 34

1) Menadžment Komitet je ovlašćen da upravlja tekućim aktivnostima Društva, u skladu sa Pravilima o radu Menadžment Komiteta.

2) Menadžment Komitet je ovlašćen da, pored ostalog:

1. Donosi opšta akta koja ne donosi Odbor direktora i Skupština akcionara,
2. Donosi investicione odluke u skladu sa Pravilima o radu Menadžment Komiteta koja donosi Odbor direktora,
3. Daje saglasnost na ugovore koje zaključuje Izvršni direktor,
4. Utvrđuje i donosi tarife za javne telekomunikacione usluge koje se pružaju na konkurentskim osnovama,
5. Odlučuje u drugom stepenu na izrječnu mjeru prestanka radnog odnosa zaposlenog,
6. Vršiti i druge poslove u skladu sa Pravilima o radu Menadžment Komiteta i donosi odluke o poslovnim i tekućim operativnim aktivnostima, koje mu je povjerio Odbor direktora.

4. REVIZORSKI KOMITET

Član 35

1) Revizorski Komitet, koji je ustanovio Odbor direktora, sastoji se najmanje 3 (tri), a najviše 5 (pet) članova, od kojih svako mora imati znanje iz oblasti finansija. Jedino članovi koji nijesu na rukovodećim funkcijama Odbora direktora i/ili druge nezavisne osobe, u skladu sa Pravilima o radu Revizorskog Komiteta, mogu biti izabrani za članove Revizorskog Komiteta. Najmanje jedan član Revizorskog Komiteta mora biti finansijski ekspert. Finansijski ekspert može biti računovodja ili revizor koji poznaje standardni set računovodstvenih pravila koja definišu osnovne smjernice za računovodstvo (GAAP), finansijske izvještaje kao i interne računovodstvene mehanizme kontrole, što potvrđuje kroz svoje radno iskustvo.

2) Pravila o radu Revizorskog Komiteta, koje je donio Odbor direktora, regulišu način njegovog funkcionisanja i izbor njegovih članova.

3) Primarna uloga Revizorskog Komiteta je da pruža podršku Odboru direktora u nadziranju

1. tačnosti i potpunosti finansijskih izvještaja Društva,
2. uskladenosti Društva sa pravnim i regulatornim propisima,
3. kvalifikacije i nezavisnosti eksternog revizora i
4. vršenja interne revizije i rada eksternog revizora.

5. IZVRŠNI DIREKTOR

Član 36

Izvršni direktor mora biti renomirani stručnjak ekspert iz oblasti telekomunikacija, ekonomije ili poslovnog upravljanja, sa zavidnim iskustvom, poslovnim rasudjivanjem, visokim etičkim standardima i integritetom, koji ispunjava zahtjeve predviđene zakonom.

Član 37 Djelokrug

1) Izvršni direktor Društva dužan je da sprovodi odluke Odbora direktora, koje se odnose na:

1. Poslovanje Društva,
2. Upravljanje imovinom Društva,
3. Otvaranja računa u bankama,
4. Zapošljavanje lica u Društvu,
5. Donošenje internih akata koji su obavezni za sve zaposlene u Društvu.

2) Izvršni direktor, u smislu stava 1) ovog člana:

1. Organizuje proces rada Društva,
2. Stara se i odgovara za zakonitost rada Društva, u granicama svojih ovlašćenja,
3. Predlaže mjere Odboru direktora i Menadžment komitetu za unapređenje poslovanja,
4. Zastupa i predstavlja Društvo,
5. Odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih, u skladu sa zakonom, Kolektivnim ugovorom i opštim aktima Društva,
6. Odlučuje o disciplinskoj odgovornosti radnika,
7. Formira stručne komisije i radne grupe i određuje djelokrug i način njihovog rada,
8. Zaključuje ugovore,
9. Vršiti druge poslove utvrdjene Statutom, odlukama Odbora direktora i Menadžment Komiteta.

3) Izvršni direktor određene poslove iz svog djelokruga može prenijeti na članove menadžmenta Društva, u skladu sa Zakonom, odlukom Odbora direktora ili Menadžment komiteta

Član 38 Mandat Izvršnog direktora

Izvršni direktor imenuje se na period od tri godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Član 39 Razrješenje Izvršnog direktora

1) Izvršni Direktor može biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata. U tom slučaju Izvršni Direktor ima prava i obaveze, u skladu sa ugovorom koji je zaključio sa Odborom direktora.

2) U slučaju da iz bilo kog razloga Izvršni direktor bude spriječen u obavljanju poslova, Zamjenik Izvršnog Direktora će vršiti funkciju Izvršnog Direktora do imenovanja novog Izvršnog direktora ili prestanka razloga njegove spriječenosti u obavljanju posla.

6. SEKRETAR DRUŠTVA

Član 40 Djelokrug

- 1) Sekretara Društva imenuje Odbor direktora na period od pet godina.
- 2) Sekretar Društva može se ponovo imenovati, nezavisno od broja prethodnih mandata.
- 3) Sekretar Društva vrši poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom, a posebno je odgovoran da:
 1. organizuje sjednice Skupštine akcionara;
 2. organizuje evidenciju i dokumentaciju Društva;
 3. dostavlja Centralnom Registru Privrednog Suda dokumenta i podatke za registraciju.
- 4) Sekretar Društva vrši i druge poslove koje mu odrede Odbor direktora, Menadžment komitet i izvršni direktor.

Član 41 Kvalifikacije

Za Sekretara Društva može biti imenovano lice koje, pored opštih ulova predviđenih zakonom ima znanje i iskustvo potrebno za vršenje poslova koje obavlja Sekretar Društva.

7. REVIZOR

Član 42 Izbor revizora

- 1) Revizora Društva bira Skupština akcionara većinom glasova prisutnih akcionara, na predlog Odbora direktora, za period koji ne može biti kraći od tri mjeseca niti duži od godinu dana.
- 2) Pravo predlaganja kandidata za Revizora Društva imaju akcionari koji imaju najmanje 5% akcionarskog kapitala Društva.

VIII ZASTUPANJE I POTPISIVANJE DRUŠTVA

Član 43 Zastupanje i potpisivanje

- 1) Društvo zastupaju Izvršni direktor i pojedini član Menadžment Komiteta, svaki u granicama svojih ovlašćenja, utvrđenih ovim Statutom i Pravilima o radu Menadžment Komiteta kao i drugim internim aktima.
- 2) Odbor direktora i Menadžment Komitet, u okviru svog djelokruga, mogu dati ovlašćenje članu Odbora direktora ili drugom zaposlenom u Društvu za potpisivanje ugovora, čiju su sadržinu i obaveze koje se njime preuzimaju prethodno odobrili.
- 3) Ugovore, sporazume i druge dokumente kojima Društvo preuzima određene obaveze potpisuju zajedno dva potpisnika

IX OPŠTI AKTI DRUŠTVA

Član 44

- 1) Društvo donosi opšte akte u skladu sa zakonom, odredbama ovog Statuta i odlukama nadležnih organa Društva.
- 2) Statut je najviši akt Društva koji donosi Skupština akcionara.
- 3) Druga opšta akta Društva moraju biti u skladu sa Statutom Društva.
- 4) Izmjene i dopune akta donose se na način i po postupku utvrđenom za njihovo donošenje.
- 5) Opšti akt Društva objavljuje se na odgovarajući način koji omogućava zaposlenima u Društvu da se upoznaju sa njegovim sadržajem.
- 6) Opšti akt stupa na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja. Izuzetno, kad postoje razlozi utvrđeni u postupku donošenja, opšti akt stupa na snagu najranije danom donošenja odnosno objavljivanja.

X FINANSIJE I RASPODJELA DOBITI

Član 45

Finansijski izvještaji

- 1) Finansijska godina je kalendarska godina.
- 2) Društvo obavezno sastavlja izvještaj o poslovanju Društva u toku finansijske godine.

Član 46

Rezervni fond

- 1) Društvo ima obavezni rezervni fond u koji se svake godine od dobiti unosi najmanje 5%, dok fond ne dostigne iznos u visini od 10% od osnovnog kapitala.
- 2) Rezervni fond do visine iznosa utvrđenog u stavu 1 ovog člana služi isključivo za pokriće eventualnih gubitaka, a preko tog iznosa može se koristiti i za druge namjene, u skladu sa ovim Statutom.

XI POSLOVNA TAJNA

Član 47
Obaveza donošenja opšteg akta

1) U Društvu se donosi opšti akt kojim se naročito utvrđuje:

1. koje se isprave i podaci imaju smatrati poslovnom tajnom Društva, čije bi odavanje neovlašćenom licu bilo protivno poslovanju Društva i štetilo interesima i poslovnom ugledu Društva i
2. koja su lica ovlašćena da saopštavaju drugim licima sadržaj isprava i podatke koji imaju značaj poslovne tajne Društva.

Član 48
Obaveza čuvanja poslovne tajne

1) Poslovnu tajnu Društva dužni su da čuvaju akcionari, članovi Odbora direktora, članovi Menadžment komiteta, druga ovlašćena lica i zaposleni u Društvu, koji su na bilo koji način saznali sadržaj isprava ili podatke koji se smatraju poslovnom tajnom Društva.

2) Obaveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje ni pošto lica navedena u stavu 1 ovog člana izgube status na osnovu koga su odgovorna za čuvanje poslovne tajne Društva.

XII ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 49

1) U Društvu se posebnim aktom uređuje pitanje zaštite životne sredine u vezi sa obavljanjem djelatnosti Društva.

2) Odbor direktora utvrđuje sredstva kojima se obezbjeđuje zaštita i unapredjenje životne sredine.

XIII IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Član 50

Pravo inicijative za izmjene i dopune Statuta

1) Izmjene i dopune Statuta donose se na način i po postupku koji je utvrđen za donošenje Statuta.

2) Pravo inicijative za izmjene odnosno dopune Statuta Društva imaju akcionari koji pojedinačno ili zajedno imaju akcije koje daju više od 5% ukupnog broja glasova i Odbor direktora.

3) Akcionari svoje pravo inicijative ostvaruju tako što obrazloženi predlog za izmjenom i dopunom Statuta dostavljaju Odboru direktora. Na dalji postupak, primjenjuju se odgovarajuće odredbe ovog Statuta.

4) Kad Odbor direktora samostalno pokrene inicijativu, dostavlja ili na odgovarajući način stavlja na uvid obrazloženi predlog za izmjene odnosno dopune Statuta svim akcionarima, najmanje 20 dana prije održavanja Skupštine na kojoj će odlučivati o izmjeni odnosno dopuni Statuta.

XIV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 51 Original Statuta

Originalom Statuta smatra se tekst Statuta koji je usvojen na Skupštini, čije sve stranice parafira predsjedavajući skupštine koja ga je donijela i potpiše ga.

Član 52 Stupanje na snagu

Statut stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, odnosno objavljivanja na oglasnoj tabli Društva i registrovaće se kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici.

PREDSJEDAVAJUĆI

SKUPŠTINE AKCIONARA


..... Slavoljub Popadić
Podgorica



Crnogorski Telekom
A.D.

Broj/ 01-21086

Podgorica/ 30.05.2011

Crnogorski Telekom a.d. Podgorica
- Skupština akcionara-

Odluka
o
razrješenju članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d.
Podgorica

Podgorica, 26. maj 2011.

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 3 i člana 42 stav 5 Zakona o privrednim društvima (Službeni list RCG broj 06/02 i Službeni list CG broj 17/07, 80/08 i 40/10) i člana 15 stav 1 tačka 6 Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, Skupština akcionara Crnogorskog Telekom a.d. na redovnoj sjednici, održanoj dana 26. maja 2011. godine donijela je

Odluku

o

razrješenju članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica


Član 1.

Skupština akcionara ovom Odlukom razrješava članove Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica i to:

1. Mr. Daniel Szasz
2. Mr. Robert Pataki
3. Mr. Thomas Panhans
4. Mr. Gereon Hammel
5. Mr. Janos Szabo
6. Mr. Gabor Pal
7. Mr. Tripko Krgović

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


CRNOGORSKI TELEKOM a.d.
PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
AKCIONARA
Slavoljub Popadić

Obrazloženje

U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima koje se odnose na istek mandata članova Odbora direktora na svakoj redovnoj sjednici Skupštine akcionara, a koji su imenovani na prethodnoj redovnoj sjednici Skupštine akcionara, odlučeno je kao u predlogu.

Broj/ 21-21088

Podgorica/ 30. 05 2011

Crnogorski Telekom a.d. Podgorica
- Skupština akcionara-

Odluka
o
utvrđivanju naknade članovima Odbora direktora Crnogorskog
Telekoma a.d. Podgorica

Podgorica, 26. maj 2011.

U skladu sa članom 35 stav 2 tačka 4 Zakona o privrednim društvima (Službeni list RCG broj 06/02 i Službeni list CG broj 17/07, 80/08 i 40/10) i člana 15 stav 1 tačka 6 Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, Skupština akcionara Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica na redovnoj sjednici održanoj 26. maja 2011. godine donijela je

Odluku

o

utvrđivanju naknade članovima Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica ("Društvo")

Član 1.

Utvrđuje se mjesečna naknada članovima Odbora direktora u iznosu od:

- 3 (tri) prosječne zarade u Društvu obračunatih na dan održavanja sjednice Skupštine akcionara.

Član 2.

Gotovinske troškove kojima su izloženi članovi Odbora direktora (smještaj, putni troškovi), a koji se odnose na obavljanje njihovih obavza po osnovu članstava u Odboru direktora, snosiće Crnogorski Telekom a.d. Podgorica, uz prilaganje odgovarajućih računa po osnovu kojih su troškovi ostvareni.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće na snazi do donošenja nove Odluke.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
AKCIONARA




Slavoljub Popadić

Obrazloženje

U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima koje se odnose na naknade članovima Odbora direktora, a uzimajući u obzir principe utvrđivanja naknada u

cmogorskim kompanijama i tržišnu poziciju Društava, odlučeno je kao u dispozitivu. Za prosječnu zaradu se uzima prosječna zarada u Društvu na dan donošenja ove Odluke.



Crnogorski Telekom

Godišnji izvještaj za 2010. godinu



Sadržaj:

Naša misija

Naša vizija

Naša strategija

Našim akcionarima

Pismo našim akcionarima

Odbor direktora Crnogorskog Telekom

Menadžment komitet Crnogorskog Telekom

Uvod

Opšte informacije

Konkurencija

Regulatorno okruženje

Ljudski resursi

Korporativna odgovornost

Servisi

Usluge fiksne telefonije

Usluge mobilne telefonije

Finansijska 2010. godina

Izveštaj menadžmenta za finansijsku 2010. godinu

Finansijski izvještaji za Crnogorski Telekom a.d. Podgorica:

Izveštaj nezavisnog revizora

Izveštaj o finansijskom položaju

Izveštaj o sveobuhvatnom prihodu

Izveštaj tokova gotovine

Izveštaj o promjenama na kapitalu

Napomene uz finansijske izvještaje

Dodatne informacije

Naša misija

Pružamo vrhunski korisnički doživljaj.

Vodimo Gmu Goru ka informacionom društvu.

Konstantno inoviramo i istražujemo nove mogućnosti koje obogaćuju život naših korisnika.

I dalje ćemo biti najbolje mjesto za rad i razvoj.

Vodimo računa o operativnoj efikasnosti u svemu što radimo.



Naša vizija

Činimo vaš život boljim, povezujemo vas i zabavljamo
gdje god da ste i šta god da radite.



Naša strategija

Godina 2010. je bila godina brojnih poslovnih izazova, snažne cjenovne konkurencije, naročito u segmentu mobilne telefonije. U krhkom ekonomskom okruženju, CT je uspješno sproveo svoju strategiju i uspio da održi profitabilnost.

CT je postao izuzetan učinak na tržištu: CT je postao PayTV lider na tržištu, a godina je završio sa 36.9% udjela na tržištu, učvrstili smo leadersku poziciju u postpaid segmentu mobilne telefonije sa 44.7% udjela na tržištu i zaključili 2010. godinu sa 57 hiljada korisnika ADSL-a. Ova činjenica govori o lojalnoj i stabilnoj bazi korisnika kao našoj najvrednijoj prednosti.

CT je dodatno diversifikovao i inovirao portfolio usluga poboljšanjem usluge EXTRA TRIO, proširio RITAM KULUB na prepaid korisnike, promocijom ponuda za MSP, uvođenjem Business Trio paketa, ponudom fiksne-mobilne telefonije, restrukturiranjem LL portfolia. Osim toga, CT je uspješno pokrenuo ICT portfolio rješenja pod nazivom INTEGRIS.

Značajno poboljšanje je postignuto u oblasti mobilnog broadbanda koji se zasniva na konkurentnim prepaid cijenama, neograničenim postpaid paketima i ekskluzivnim iPhone i Blackberry ponudama.

CT je uspio da ispunio očekivanja akcionara i isplatio visoku dividendu u iznosu od 37 miliona EUR.

Za 2011. CT je unaprijedio strateški okvir sa konciznim izjavama vizije i misije i 6 strateških ciljeva, 6 VELIKIH ciljeva. Jedna kompanija postaje Jedna kultura na osnovu inovativnog duga, izvrsnih usluga i rukovođenja zasnovanog na učinku.

Zadali smo sebi veće zadatke za 2011:

1. Ojačati tržišnu poziciju

CT je fokusiran na povećanje tržišnog udjela u svim segmentima usluga i na zadržavanje/očuvanje postojećih leaderskih pozicija. U narednom periodu će regulacija veleprodaje i prepaid registracija restrukturirati tržišni potencijal i ponuditi nove modele poslovanja. CT će nastaviti da proširuje „spojene“ ponude, konvergentne ponude i programe lojalnosti svim svojim korisnicima.

2. Poboljšati efikasnost

Uspješnim sprovođenjem dvogodišnjeg programa S4S ostvarena je održiva ušteda i obezbijeđene konkurentne strukture troškova u 2010. Dalja optimizacija resursa i puna iskorisćenost kapaciteta donijće nove dobiti u smislu efikasnosti i poboljšanja kvaliteta.

3. Pružati vrhunsku uslugu

Pojednostavljeni tarifni planovi, integrisane ponude i pristup internetu velike brzine ključni su pokretači vrhunskog korisničkog iskustva i dugoročnog korisničkog odnosa. CT će stalno težiti poboljšanju svih procesa koji se odnose na korisnike i pružanju vrhunskog učinka na svim tačkama komunikacije sa korisnicima.

4. Razvijati informaciono društvo u Crnoj Gori

Uocredno sa razvojem tehnologije i modernizacijom mreže, CT obezbjeđuje najbolju povezanost i pristup uslugama. Razvoj optičke mreže i unapređivanje HSPA+ omogućavaju velike brzine prenosa podataka bilo gdje i bilo kada. Prelaz na All IP platforme će omogućiti napredne usluge i interaktivne funkcionalnosti.

5. Uvećati prihode kroz sve servise

CT će nastaviti da korisnicima pruža višestruki izbor unapređivanjem IPTV platforme, stimulisanjem prodora Smartphone na tržište i iskoristimo prednost posredstvom pristupa „3 ekrana“ ka multimedijalnom sadržaju i digitalnoj zabavi. Puni potencijal mobilnih i fiksnih data usluga, širenje online usluga i iskorišćavanje sve većih mogućnosti u novim industrijama predstavljaju dodatne izazove za CT.

6. Biti lider u biznis rješenjima

Cilj CT-a je da postane lider u biznis rješenjima po principu „ključ u ruke“ i pouzdan poslovni partner malim i srednjim preduzećima i većim kompanijama u Crnoj Gori kroz stratešku saradnju sa lokalnim IT kompanijama. Integris poslovna poruda (infrastruktura, outsourcing, Hosting, Customization), zajedno sa inovativnim finansijskim rješenjima, predstavja integrisani ICT portfolio koji je osmišljen za ekonomične biznis modele sa potpunim IT outsourcingom za privredne subjekte.

Poštovani akcionari,

Zadovoljstvo mi je da vas informišem o najvažnijim elementima poslovanja Crnogorskog Telekomu u 2010. godini. Sa ponosom kažem da je naša kompanija, uprkos nepovoljnim makroekonomskim kretanjima, smanjenoj potrošnji, ekonomskom usporavanju i većoj konkurenciji na tržištu, ostvarila ključne operativne i finansijske ciljeve i da je poslovna 2010. godina bila uspješna i u skladu sa našim očekivanjima, a to smatramo uspješnim ishodom naše strategije i njenog slogana: „Jedna kompanija, jedan tim, jedna misija“.

Kad govorimo o poslovnim dostignućima u 2010., Crnogorski Telekom je prvenstveno bio fokusiran na širenje broadband usluga u segmentu fiksne i mobilne telefonije, kao i na stabilizaciju u oblasti govornih usluga, pri čemu je uspio ne samo da zadrži ukupnu leadersku poziciju u industriji telekomunikacija u Crnoj Gori, već i da ostvari značajan napredak u određenim segmentima poput IPTV, u kojem je Kompanija postala lider na tržištu u oblasti payTV-a u maju i čak je ojačala do kraja 2010.

Naši rezultati odlikavaju uspješnu implementaciju strategije Kompanije u najznačajnijim oblastima poslovanja. U oblasti fiksne linije poslovanja, naš konstantan fokus na širenje ADSL usluge najbolje ilustruje broj pretplatnika koji se povećao za 32%. Broj pretplatnika Extra TV-a se istovremeno povećao za više od 38% , zahvaljujući stalnom rasti potražnje za ovom uslugom, Crnogorski Telekom je 2010. postao lider na tržištu TV provajdera. Jedan od najznačajnijih razvoja u fiksnom segmentu je i uspješno pokretanje ICT usluge u septembru 2010., kroz koju Kompanija pruža svojim korisnicima integrisane usluge, zadovoljavajući na taj način sve njihove potrebe za komunikacijama i IT rješenjima.

Što se tiče mobilnog segmenta našeg poslovanja, zadržali smo stabilnu leadersku poziciju na postpaid tržištu, najvrijedniji dijelu poslovanja, uprkos napadima konkurencije. Mobilni internet pokazuje snažan rast, i dodatni akcenti će se staviti na ovaj segment. Ne treba da zaboravimo da pomenemo uspješno lansiranje iPhone 4 u septembru i Blackberry u novembru 2010., koje u Crnoj Gori nudi ključivo I-Mobile.

Što se tiče prihoda, 2010. godinu karakteriše umjeren pad od 3.3% YoY, što je jedna od najmanjih stopa pada u DT grupi. Ovi indikatori su u skladu sa globalnim kretanjima u oblasti telekomunikacija. Uspješna implementacija programa optimizacije troškova omogućila je smanjenje troškova, isključujući specijalne efekte, za 3 miliona EUR, odnosno za 3.8% u poređenju sa 2009. godinom.

Neophodno je naglasiti da je EBITDA, bez specijalnih uticaja, iznosila 44.6 miliona EUR, što je 1.0 milion ili 2.2% manje nego prethodne godine. Operativni profit je opao za 8.1 miliona EUR na 18.5 miliona EUR, dok je neto profit iznosio 19.4 miliona EUR i opao je za 9.2 miliona EUR, uglavnom zbog specijalnih uticaja i manjih prihoda od kamata u 2010.

Sredinom 2009. Kompanija je pokrenula veliki program kontrole troškova (Save4Service) u cilju poboljšanja efikasnosti i postizanja jednostavnije interne organizacije koja će još više odgovarati na potrebe korisnika. Na kraju 2010. bili smo u mogućnosti da objavimo da je **premašen cilj S4S programa za 2010. godinu (117%)**, zahvaljujući učešću svih funkcionalnih jedinica čime je ostvarena značajna ušteda u Kompaniji i koristimo ovu priliku da ponovo potvrdimo svoju punu posvećenost ciljevima za 2011. godinu.

Što se tiče T-Com-a, svoukupno poslovanje u fiksnom segmentu je veoma stabilno. Snažan fokus na naše strateške broadband usluge, povećan broj korisnika ADSL-a za 32% omogućio je značajno povećanje

pratećeg prihoda u iznosu od 1.5 miliona EUR, ili za 19%. IPTV usluga je takođe generisala povećanje prihoda od 1.4 miliona EUR ili za 48%, uglavnom zahvaljujući povećanju od 38% u broju pretplatnika. IPTV usluga CT Extra TV, je lider na tržištu TV provajdera sa udjelom na tržištu od 36.9% na kraju 2010. godine.

Sa druge strane, prihodi T-Mobile za 2010. iznosili su 61.3 miliona EUR, odnosno 3.8 miliona EUR ili 5.9% manje u odnosu na 2009. Ovaj pad je prvenstveno uzrokovan smanjenim prihodima od govornih usluga zbog intenzivne konkurencije i negativnog uticaja globalne ekonomske krize. Prihodi od interneta su istovremeno porasli za 0.6 miliona EUR ili 31%.

Što se tiče politike Kompanije za isplatu dividendi, 2010. je bila godina u kojoj smo isplatili dividendu u iznosu od 37 miliona EUR, dok je prinos od dividendi iznosio oko 22%. Takođe smo u poziciji da kažemo da je cijena akcije u 2010. godin. porasla za 35%.

Takođe smo nastavili da budemo kompanija broj jedan u aspektu korporativne socijalne odgovornosti i sa ponosom vas obavještavamo da je Crnogorski Telekom bio prvi koji je pružio podršku crnogorskom stanovništvu ugroženom velikim poplavama u jesen 2010. direktnom donacijom i otvaranjem donatorske linije. Veoma smo srećni što su mnoge druge kompanije i državne institucije odmah slijedile naš primjer, što je, nadamo se, makar u određenoj mjeri pomoglo ugroženim građanima Crne Gore da se vrate normalnom životu.

Što se tiče rezultata Crnogorskog Telekoma u oblasti zadovoljstvo korisnika (TRIM pokazatelj), možemo vas obavijestiti da je i dalje na najvišem nivou u DT Grupi kada se radi o T-Com-u, dok se kod zadovoljstva korisnika T-Mobile-a bilježi značajno relativno poboljšanje. Međutim, imajući u vidu snažnu posvećenost Kompanije ovom veoma važnom cilju, nadamo se boljim dostignućima u tom pogledu u predstojećem periodu.

Takođe bih iskoristio ovu priliku da zahvalim našim službenicima na posvećenosti i doprinosu uspjesima kompanije. Njihova posvećenost je bila ključna u prevazilaženju izazova sa kojima se Kompanija, nažalost, suočila u 2010: štrajk uspješno riješen i konačan dogovor zaključen sa Sindikatom na obostrano zadovoljstvo. Naše zajedničko i sinhronizovano djelovanje je očigledno pokazalo da nas izazovi čine jačima i složenijima.

Na kraju, ali ne i manje važno, želim da zahvalim vama, našim akcionarima, na ukazanom povjerenju. Uvjereni smo da sa našim fokusom na korisnike, stalnim inovacijama, ulaganjima u fiksne i mobilne mreže i stalnim poboljšanjem efikasnosti, postići ćemo dugoročnu operativnu izvrsnost i održivu profitabilnost. Uviđamo da ni 2011. godina neće biti relaksirajuća u mnogim aspektima i da se zemlja i dalje suočava sa ekonomskim poteškoćama što će se sigurno odraziti na naše poslovanje, ali imajući u vidu da smo već uspješno prevazišli mnoge probleme, uvjeren sam da će naša strategija za 2011., koja se zasniva na šest strateških ciljeva: jačanje pozicije na tržištu, poboljšanje efikasnosti, pružanje vrhunskih usluga, razvijanje eDruštva u Crnoj Gori, povećanje prihoda od svih servisa i biti lider u poslovnim rješenjima, i koja je u potpunosti usmjerena na ispunjavanje vaših očekivanja – donijeti bolje rezultate od onih koje smo ostvarili u 2010.

Dániel Szász
Predsjednik Odbora direktora

Odbor direktora Crnogorskog Telekom-a

1. Dániel Szász
2. Gereon Hammel
3. Tripko Krgović
4. Gábor Pál
5. Róbert Pataki
6. János Szabo
7. Thomas Panhans

Dániel Szász, Predsjednik Odbora direktora

Daniel Szasz je rođen 1972. godine i ekonomista je. Karijeru je započeo u General Motors Grupi, gdje je od 1994. godine u Opelovim kompanijama u Mađarskoj i Njemačkoj radio na različitim menadžerskim i vodećim pozicijama u finansijama. Od 2002. godine radio je na poslovima generalnog direktora kompanije GM Daewoo za Centralnu i Istočnu Evropu. Imenovan je 1. januara 2004. godine za finansijskog direktora u kompaniji T-Online Hungary. Godine 2007. imenovan je za Predsjednika Odbora direktora i Predsjednika Menadžment komiteta Crnogorskog Telekom-a.

Gereon Hammel

Gereon Hammel je rođen u maju 1968. i diplomirao je menadžment u biznisu. Profesionalnu karijeru započeo je 1989. godine u Bayer AG Grupi u Njemačkoj u poslovnoj jedinici za robu široke potrošnje. Od 1992. godine vodio je poslove sa deterdžentima za domaćinstva u Bayer-u, Italija. Godine 1994. preselio se u Njemačku, gdje je imenovan za regionalnog menadžera za Bayer-ove podružnice u Skandinaviji, Poljskoj i Africi. Godine 2000. uspostavio je Regionalni finansijski kontroling i kao član nacionalnog menadžment tima učestvovao u razvoju međunarodnog sjedišta smještenog u Velikoj Britaniji za Veliku Britaniju, Skandinaviju, Finsku, Francusku, Poljsku, Rusiju i Afriku.

Godine 2001. prešao je u Michael Page Frankfurt, međunarodnu konsalting firmu za zapošljavanje. U avgustu 2002. godine prešao je u T-Mobile International gdje je bio odgovoran za projekte u Južno-istočnoj Evropi. Između 2006. i 2009. godine je član od potpredsjednika T-Mobile International Joint Venture menadžmenta u Mađarskoj i Crnoj Gori i zadužen za projekte u Centralnoj i Istočnoj Evropi. Danas radi kao Viši stručnjak u odjeljenju za marketing za Jugistočnu Evropu Deutsche Telekom-a.

Tripko Krgović

Tripko Krgović je rođen 1977. godine u Beogradu. Završio je osnovne i postdiplomske studije na Ekonomskom fakultetu u Podgorici. Njegova profesionalna karijera započela je 1996. godine u porodičnom biznisu. Od 2004. godine radi u Komisiji za hartije od vrijednosti, u Sektoru za nadzor tržišta. Godine 2005. nalazi se na poziciji investicionog menadžera u Investicionom fondu Moneta. Od 2006. do 2008. godine je izvršni direktor Moneta Broker-Dilera AD Podgorica, gdje je i dalje član Odbora. Pored Crnogorskog

Telekoma, tako je član Odbora direktora u Otrantkomercu AD, Ulcinj. Član je Savjeta manjinskih akcionara i predstavnik manjinskih akcionara u nekoliko crnogorskih kompanija.

Gábor Pál

Rođen je u Budimpešti 1968. godine. Diplomirao je na Fakultetu za finansije i menadžment logistike Univerziteta za ekonomske nauke u Budimpešti 1993. godine, nakon čega je 1994. godine magistrirao na Fakultetu za programiranje u matematici na Univerzitetu Eötvös Lóránd. Učesnik je doktorskog programa na Univerzitetu za ekonomske nauke u Budimpešti od 1996. godine. 2008. godine magistrirao na zajedničkom Međunarodnom magistrarskom menadžment programu Univerziteta Purdue (Indijana, SAD), Centralno-evropskog Univerziteta (Budimpešta), GISMA (Hanover) i Tias-Nimbas poslovne škole (Holandija). Od 2005. godine ima Kurs industrijske organizacije Budimpeštanskog Corvinus Univerziteta, sa posebnim fokusom na strukturu tržišta i marketinške taktike. Počeo je da radi za NN Osiguravajuću kompaniju Mađarske kao matematičar za osiguranje 1993. godine, nakon čega je od 1994. godine radio u Westel Mobile Co. kao finansijski analitičar. Godine 2000. je unaprijeđen u finansijskog direktora kompanije Westel (kasnije preimenovana u T-Mobile Hungary). Od januara 2008. godine je bio direktor Strategije, planiranja i kontrole sektora za rezidencijalne korisnike u Magyar Telekomu i odgovoran za T-Home i T-Mobile brendove. Od 1. jula 2010. godine imenovan je za Portfolio direktora Magyar Telekoma, odgovornog za domaće i međunarodne podružnice. Učestvovao je u nekoliko projekata preuzimanja u regionu Jugo-istočne Evrope. Član je Odbora direktora Makednskog Telekoma i T-Mobile Makedonija i Crnogorskog Telekoma.

Róbert Pataki

Róbert Pataki je diplomirao na Corvinus Univerzitetu u Budimpešti, nakon čega je završio studije međunarodnih finansija i marketinškog menadžmenta na Univerzitetu Erasmus u Roterdamu. Počeo je karijeru kao analitičar za investicije u Project Finance International Ltd, nakon čega je radio u Nutricia Netherlands BV u Roterdamu kao finansijski analitičar. Priključio se Accenture (Andersen Consulting) radeći za Accenture's Strategic Services na nekoliko menadžerskih pozicija. Nastavio je profesionalnu karijeru u A.T. Kearney, da bi kasnije postao viši menadžer u A.T. Kearney evropskom telekomunikacionom timu. Radio je kao Glavni koordinator Strategije Magyar Telekom-a od Septembra 2006.godine. 1. Aprila, 2009.godine, postavljen je za Direktora Sektora za razvoj alternativnog i korporativnog poslovanja zadržavajući i poslove glavnog koordinatora Strategije Magyar Telekom-a. Ovom nominacijom ujedno je postao član Menadžment Komiteta Magyar Telekom-a. Radi kao Direktor Strategije i korporativnog razvoja od 1. septembra 2009.godine.

János Szabó

János Szabó je rođen u Hódmezővásárhely (Mađarska) 1961. godine. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Budimpešti 1986. godine u oblasti međunarodnih odnosa.

Nakon tri godine rada u službi inostranih poslova, nastavio je karijeru na različitim finansijskim i konsalting pozicijama u sektoru privatnog biznisa. Postao je 1995. godine finansijski direktor mađarske kompanije Delco Remy (podružnice američkog proizvođača automobilskih komponenti i materijala). Kasnije je radio

kao zamjenik generalnog direktora za operativno poslovanje, nadležan za prodaju, nabavku i operativne poslove. Godine 1998. prešao je na poziciju finansijskog direktora za Evropu, gdje je bio zadužen za finansijsko poslovanje i akvizicije za Evropu. Kasnije je postao finansijski direktor i generalni direktor joint venture kompanija Delco Remy i Hitachi. Od aprila 2003. godine je finansijski direktor segmenta servisa fiksne mreže u Magyar Telekom-u, kasnije T-Com. Uloga mu je 2006. godine proširena na mrežne i IT poslove. Od januara 2008. je na poziciji Direktora za planiranje i kontroling Grupe u Magyar Telekom Grupi. Član je Odbora direktora kompanija MakTel i TMVK.

Thomas Panhans

Thomas Panhans je rođen u Aschaffenburg/Njemačka 1970.godine. Završio je biznis studije Politehničkog Univerziteta, Würzburg 1994.godine sa specijalizacijom marketinškog i medijskog/informacionog menadžmenta. Tokom 1997.godine se priključio Deutsche Telekom –u, nakon rada u Marketingu različitih IT kompanija. Njegova međunarodna karijera je počela tokom 2001.godine u sektoru marketinga Slovak Telekom-a. Tokom 2005.godine, priključio se Magyar Telekom-u kao viši savjetnik za razvoj novog biznisa, te je za to vrijeme je predvodio projekat lansiranja T-Com and T-Mobile brendova u Crnoj Gori). Tokom 2007.godine Tomas Panhans se vratio u T-Home Njemačka, gdje je radio na komercijalnom upravljanju IPTV. Od 1.aprila 2010. godine je na poziciji regionalnog menadžera za Crnu Goru.

Menadžment komitet Crnogorskog Telekomu

- Predsjednik Odbora direktora, Dániel Szász
- Izvršni direktor, Slavoljub Popadić
- Direktor marketinga, Jason King
- Direktor Sektora za razvoj biznisa i strategiju, Vuk Gojnić
- Direktor Sektora za ljudske resurse, Endre Horanyi
- Direktor Sektora za tehniku, Eva Ulićević
- Direktor Sektora za finansije, Manfred Knapp
- Direktor Sektora za korporativne poslove, Vladimir Beratović
- Direktor Sektora prodaje, Milija Zeković

Dániel Szász, Predsjednik Odbora direktora i Predsjednik Menadžment komiteta

Dániel Szász je rođen 1972. godine i ekonomista je. Karijeru je započeo u General Motors Grupi, gdje je od 1994. godine u Opelovim kompanijama u Mađarskoj i Njemačkoj radio na različitim menadžerskim i vodećim pozicijama u finansijama. Od 2002. godine radio je na poslovima generalnog direktora kompanije GM Daewoo za Centralnu i Istočnu Evropu. Imenovan je 1. januara 2004. godine za finansijskog direktora u kompaniji T-Online Hungary. Godine 2007. imenovan je za Predsjednika Odbora direktora i Predsjednika Menadžment komiteta Crnogorskog Telekomu.

Slavoljub Popadić, Izvršni direktor

Rođen je 1965. godine. Diplomirao je elektroniku i telekomunikacije na Univerzitetu Crne Gore. Započeo je karijeru 1991. godine u Republičkom sekretarijatu za razvoj, u Podgorici, prvo kao glavni inženjer za mreže i sistem, a potom kao rukovodilac za razvoj mreže i IT sistema u državnim institucijama Crne Gore. Godine 2001. počeo je da radi u Crnogorski Telekom Grupi kao Izvršni direktor Interneta Crna Gora. U aprilu 2005. godine, nakon što je Crnogorski Telekom postao dio Magyar Telekom-a, postao je direktor Grupa za razvoj mreže i član Menadžment komiteta Crnogorskog Telekomu.

U avgustu 2006. godine imenovan je za izvršnog direktora Crnogorskog Telekomu, nadležnog za segment fiksnih servisa u Kompaniji (T-Com). 2008. godine je postao član Odbora za međunarodni marketing T-Com-a. Od decembra 2008. godine je potpredsjednik Menadžment komiteta, a od maja 2009, nakon formalnog spajanja u jednu kompaniju, počeo je da radi kao Izvršni direktor spojene kompanije.

Jason King, direktor Sektora marketinga

Jason King, rođen 1974., ima master diplomu u oblasti međunarodnog marketinga Univerziteta Strathclyde u Glazgovu, UK. Ima nekoliko godina iskustva u marketingu u oblasti tehnologije u Evropi (nordijske zemlje, CEE, UK) i u Sjevernoj Americi u sektorima softvera, tehnologije i telekomunikacija. Njegove uloge se odnose na privatne i javne kompanije, pri čemu drugo navedeno uključuje vođenje prodaje i marketinga u Vodafone

(Oskar) i menadžer za Apple, obje pozicije u Republici Češkoj. Prije nego je postavljen za direktora marketinga u aprilu 2010., radio je u Spatial View, lideru u 3D tehnologiji gdje je vodio predaju i marketing za cijel svijet. Od aprila 2010. radi kao direktor marketinga CT.

Vuk Gojnić, direktor Sektora za razvoj biznisa i strategiju

Vuk Gojnić je rođen 1978. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici 2003. Karijeru je započeo 1997. kao jedan od osnivača i urednika crnogorskog website Cafe del Montenegro. Od 1998. radio je kao sistemski inženjer u Internetu Crna Gora, a 2001. je unaprijeđen u menadžera Sektora za razvoj i održavanje sistemskih platformi. Godine 2003. počeo je da radi u Laboratoriji za telekomunikacije pri Elektrotehničkom fakultetu u Ljubljani. Nakon što je Magyar Telekom preuzeo Crnogorski Telekom, dofaza na mjesto menadžera, a kasnije direktora za razvoj fiksne broadband mreže i usluga u Crnogorskom Telekomu. Godine 2008. diplomira na IEDC – Škola za menadžment u Bledu u Sloveniji, gdje stiče titulu MBA. Od kraja 2009. do početka 2010. obavlja funkciju v.d. tehničkog direktora u Crnogorskom Telekomu. U junu 2010. postavljen je za direktora Sektora za razvoj biznisa i strategiju u Crnogorskom Telekomu.

Endre Horanyi, direktor Sektora za ljudske resurse

Endre Horanyi je prethodno bio HR partner Jedinice za rad sa korisnicima u Magyar Telekomu. Prema organizacionom modelu MT, bio je zadužen za više od 4.000 službenika. Sa te pozicije gđin Horanyi je prešao u Magyar Telekom 2003. Njegov profesionalni razvoj u oblasti upravljanja ljudskim resursima uglavnom se odnosi karijeru u MT. Od 2003. do sada pokriva je nekoliko radnih mjesta vezanih za funkciju ljudskih resursa kao što je: viši rukovodilac sektora za operativni razvoj ljudskih resursa, rukovodilac sektora za operativni razvoj ljudskih resursa, direktor za ljudske resurse u jedinici za mobilno poslovanje i najnovija pozicija: HR partner jedinice za rad sa korisnicima. Od juna 2010. radi kao direktor Sektora za ljudske resurse CT.

Eva Ulićević, direktor Sektora za tehniku

Rođena je 1970. godine. Diplomirala je i magistrirala matematičke nauke. Započela je karijeru 1993. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici, kao asistent profesora. Od 1996. godine radila je u ProMonte GSM Podgorica kao zamjenik direktora za informacione tehnologije. Godine 2000. angažovana je kao vođa tima na Projektu za akademsku inicijativu Oracle, dok je 2001. godine radila u SCMA (LIS) Communications Systems Inc, u Majamiju, Florida, SAD, kao viši inženjer analitičar softvera za BSCS. Od 2002. godine u Crnogorski Telekom Grupi radi na nekoliko direktorskih pozicija: direktor za IT Mobile-a, direktor za IT Crnogorski Telekom Grupe (2005), a trenutno je direktor Sektora za tehniku Crnogorski Telekom Grupe (2006).

Manfred Knapp, direktor Sektora za finansije

Manfred Knapp je diplomirao Biznis administraciju i menadžment. Prije nego što je počeo da radi za Deutsche Telekom Grupu 1997. godine, Manfred Knapp je pokrивao nekoliko viših pozicija u kontrolingu i finansijskom menadžmentu u različitim privrednim djelatnostima, gdje je stekao široko skustvo iz menadžmenta u svim oblastima finansijskog menadžmenta. G-din. Knapp je počeo da radi za Deutsche Telekom 1997. godine. Godine 1998. Manfred Knapp je prešao u Wind, italijanski mobilni operater, na mjesto direktora kontrolinga. Od 1999. godine upravljao je sektorom kontrolinga u Deutsche Telekom Carrier Services Business. U 2007. godini Manfred Knapp se pridružio Slovak Telekomu kao direktor kontrolinga i zamjenik finansijskog direktora. Od 1. maja 2009. godine Manfred Knapp je odgovoran za oblast finansija u Crnogorskom Telekomu kao finansijski direktor.

Vladimir Beratović, direktor Sektora za korporativne poslove

Rođen je 1970. u Podgorici. Diplomirao je magistrski menadžment, trenutno je na postdiplomskim studijama. Njegova gotovo 14-godišnja karijera u telekomunikacijama započela je u crnogorskom operateru mobilne telefonije Promonte (današnji Telenor). Zadnjih 10 godina u Telenoru obavljao je različite direktorske funkcije i bio je član vrha rukovodstva. Telenor je napustio sa pozicije direktora Sektora za korporativne poslove, zadužen za sektor za vladine odnose, pravne, regulatorne poslove, interkonkociju i korporativnu komunikaciju. Njegova karijera u Crnogorskom Telekomu započela je u 1. septembra, 2010., na mjestu savjetnika Odbora. Za direktora Sektora za korporativne poslove imenovan je 1. novembra, 2010. godine.

Milija Zeković, direktor Sektora prodaje

Rođen je 1971. godine. Diplomirao je ekonomiju na Univerzitetu Crne Gore. Nakon završetka studija 1995. godine započeo je karijeru u preduzeću "Kartonka", u Podgorici, gdje je radio kao menadžer proizvodnje i prodaje. 2000. godine je počeo da radi kao menadžer prodaje u T-Mobile-u (tadašnji Monet). Godine 2006. postao je direktor prodaje za privatne korisnike i mala i srednja preduzeća. U julu 2008. godine imenovan je za direktora Sektora prodaje u Crnogorskom Telekomu.

Uvod

Opšte informacije

Crnogorski Telekom (CT) je najveća telekomunikaciona kompanija u Crnoj Gori. Pruža kompletan spektar fiksnih, mobilnih i internih telekomunikacionih usluga na crnogorskom tržištu.

Crnogorski Telekom je glavni provajder fiksne telefonije u Crnoj Gori. Njegova ekskluzivna prava su istekla su 2003. godine. Crnogorski Telekom pruža usluge na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou, pored širokog spektra telekomunikacionih servisa koji uključuju zakupljene vodove, i mreže za prenos podataka.

1. aprila 2005, Magyar Telekom je kupio 76,53% akcijskog kapitala u Crnogorskom Telekomu i time postao većinski vlasnik Kompanije.

Deutsche Telekom je većinski vlasnik Magyar Telekom a sa vlasništvom od 59,21% akcija. Deutsche Telekom i Magyar Telekom posjeduju brojne kompanije širom svijeta sa kojima Crnogorski Telekom Grupa ostvaruje redovne transakcije. Transakcije sa povezanim licima su detaljno prikazane u finansijskim izvještajima kompanije, u Napomeni 32.

Tokom prethodnih pet godina, glavni operativni ciljevi Crnogorskog Telekoma bili su finalizacija digitalizacije fiksne teletonske mreže i povećanje kapaciteta i pouzdanosti mreže za prenos podataka, i na taj način stvaranje uslova za veći broj pretplatnika širokopolasnih i govornih servisa. Stopa digitalizacije je do kraja 2007. godine dostigla 100%, a pokrivenost ADSL-om je dostigla preko 96% PSTN korisničke baze do kraja 2009. godine.

U 2006. godini su lansirani T-Com i T-Mobile brendovi.

U decembru 2007. godine Crnogorski Telekom je uveo IPTV servis.

T-Mobile Crna Gora je na crnogorsko tržište mobilne telefonije ušao kao drugi operater i na kraju 2009. imao je tržišno učešće (SIM kartica) od 36.7%. Od osnivanja 2000. godine, T-Mobile je uvijek nudio inovativne i napredne servise crnogorskom tržištu, doživljavajući dinamičan rast.

T-Mobile koristi sve napredne tehnologije, kao što su UMTS, HSDPA, EDGE, GPRS. 3G mreža je puštena u rad 2007. godine.

1. maja 2009. godine Crnogorski Telekom a.d., T-Mobile Crna Gora d.o.o. i Internet Crna Gora d.o.o. su pravno integrisani u jednu kompaniju, Crnogorski Telekom a.d. Na tržištu se usluge nude pod T-Com i T-Mobile brendovima.

Konkurencija

T-Com

Na crnogorsko tržište telekomunikacija je 2007. godine ušao treći operater mobilne telefonije, kao jedan od operatera licenciranih za razvoj i korišćenje mreže zasnovane na WiMAX tehnologiji. Godine 2008. pokrenuo je fiksne govorne i širokopojasne internet usluge.

Do kraja 2009, samo 2 od 10 licenciranih VoIP operatera je počelo sa radom. Sa ova dva provajdera potpisani su sporazumi o interkonekciji i pristupu. Prema ovim ugovorima, oni mogu korisnicima CT-a da ponude servise odlaznih poziva kroz odabir operatera i freephone servis.

Dovet licenci za MMDS (Multichannel Multipoint Distribution Service) i kablovsku televiziju (CATV) su dodijeljene u 2007. godini. Prve ponude širokopojasnih internet servisa su se pojavile na tržištu u posljednjem kvartalu 2009. godine.

Podzemnu infrastrukturu CT-a, u ograničenom obimu, koriste i konkurentske kompanije.

Snazna konkurencija se razvija i u segmentu veleprodaje.

U 2009. godini, CT je povećao svoj udio broja korisnika na TV tržištu za 8 procentnih poena, na nivo od 26,9%.

U septembru 2009, Crnogorski Telekom počeo je sa komercijalizacijom govornih usluga preko IP-a za poslovne korisnike, koristeći IP Centrex platformu.

Crnogorski Telekom je u oktobru 2010. godine stupio na crnogorsko ICT tržište, kada je prezentovana Integris usluga za poslovne korisnike.

T-Mobile

T-Mobile Crna Gora započeo je komercijalno poslovanje kao drugi provajder mobilnih telekomunikacionih usluga u Crnoj Gori u 2008. godini, četiri godine nakon što je prvi mobilni operater započeo sa radom. U 2007. godini treći operater je ušao na crnogorsko tržište mobilne telefonije.

Na kraju 2010. godine, T-Mobile je povećao tržišni udio SIM kartica za 0,3 procentna poena, na nivo od 37.0 procenta, dok je i dalje lider u postpaid segmentu sa tržišnim udjelom od 44,7 procenta.

Konkurencija u mobilnim servisima je intenzivna i pokreću je cijene, tarifne opcije, subvencionisani telefonski aparati, pokivenost, kao i kvalitet i portfolio ponudjenih servisa. Naši konkurenti pokazuju agresivnost u marketinškim i reklamnim aktivnostima.

Cilj T-Mobile Crna Gora je da poveća svoj tržišni udio uvođenjem cjenovnih planova usmjerenih na segmente, stalnom ponudom novih atraktivnih telefonskih aparata, korišćenjem zajedničkog djelovanja sa

Deutsche Telekom-om, i održavanjem postojećih odnosa sa korisnicima i uključenosti u život zajednice kroz sponzorisane značajnih društvenih, kulturnih, sportskih i obrazovnih događaja.

Regulatorno okruženje

Nakon privatizacije Crnogorskog Telekom, počela je postepena liberalizacija tržišta telekomunikacija u Crnoj Gori i taj proces se intenzivirao zadnjih godina. Zakon o konkurenciji je stupio na snagu u januaru 2006., a Zakon o zaštiti potrošača u maju 2007. i novi Zakon o medijima u julu 2010.

Zakon o elektronskim komunikacijama je usvojen u julu 2008., a Vlada očekuje da će njegova primjena ubrzati razvoj mreža elektronske komunikacije i usluga; stimulisati konkurenciju; pružiti otvoren i jednak pristup mrežama i uslugama elektronske komunikacije; poboljšati efikasnost i uvesti nove tehnologije i usluge; obezbijediti efikasnu zaštitu potrošača; pružiti lak pristup informacijama o tarifama i uslugama; stimulisati korišćenje interneta i ohrabriti ulaganja u sektor telekomunikacija.

Na kraju 2010., Agencija za telekomunikacije je završila analizu tržišta za sedam relevantnih tržišta (sedam standardnih relevantnih tržišta EU) i identifikovala operatere koji su značajni akteri na tržištu (SMP) kako bi propisala SMP operaterima da uvedu pravne lijekove koji su definisani relevantnim direktivama EU. Crnogorski Telekom je prepoznat kao SMP na svih sedam tržišta. Agencija je nametnula standardne pravne lijekove CT koje treba implementirati u 2011. godini, kao što je: pristup infrastrukturi, transparentnost uslova za pružanje usluga, nediskriminacija, razdvajanje računovodstva i troškovno računovodstvo i kontrola maloprodajnih cijena. Posledica toga je da je Telekom bio u obavezi da pripremi pet novih referentnih ponuda i dopuni postojeći RIO, da lansira pet novih veleprodajnih proizvoda na tržište. Novi veleprodajni proizvodi su: pred-selekcija operatera, razvezana lokalna petlja, veleprodaja iznajmljenih linija, veleprodaja ADSL-a i veleprodaja preplatičke line. To zahtijeva sve tehničke pripreme za pružanje novih usluga, kao i poslovnu orijentisanost na veleprodajni segment u skladu sa predstojećom potražnjom na tržištu, u cilju blagovremenog ispunjavanja svih zahtjeva korisnika.

Univerzalni javni tender za odabir US operatera završen je krajem 2010. Trebalo je da ponuđači dostave ponudu(e) za 4 različita dijela tendera: a) pristup mreži, b) usluge, c) direktorijum i d) telefonske govornice. Trebalo je da svaka ponuda sadrži posebnu ponudu za lica sa invaliditetom. Nakon sveobuhvatnog razmatranja i evaluacije tenderske dokumentacije i tenderskih uslova, iskustava iz drugih zemalja u DT grupi i regiona i standarda, CT je odlučio da ne dostavi ponudu.

Agencija je usvojila Pravilnik o prenosivosti broja na kraju 2009. U skladu sa Pravilnikom, planirano je da test faza počne 27. maja 2011. uz komercijalno lansiranje 27. avgusta, 2011. Agencija kasni sa angažovanjem administratora centralne baze podataka što može dovesti do kašnjenja prvobitno planiranog lansiranja.

Operateri mobilne telefonije moraće da finalizuju registraciju prepaid korisnika do 27. maja, 2011. i da privremeno deaktiviraju one koji se ne registruju.

Regulatorne nadoknade

Prema novom regulatornom režimu, Crnogorski Telekom plaća nadoknade za praćenje tržišta, numeraciju i korišćenje radio frekvencija koje su veće nego nadoknade koje su se plaćale prema ranijem zakonu kada je plaćano fiksno 1 procenat bruto prihoda.

Odabir operatera

Odabir operatera je već uključen u verziju RIO iz 2008. U skladu sa Odlukom Agencije o imenovanju CT kao SMP na relevantnom tržištu, dopunjeni RIO će šiniti i pred-selekciju operatera. Do sada su dva operatera potpisala sporazum o interkonekciji sa Crnogorskim Telekomom sa uključenim odabirom prenosnika.

Zajedničko korišćenje infrastrukture

RIO definiše i uslove kolokacije za potrebe interkonekcije koja se realizuje u prostorijama Crnogorskog Telekoma. To uključuje izdavanje prostora u zgradama, kao i antenske stubove i telekomunikacionu kanalizaciju. Uslovi RIO važe samo za operatere koji traže interkonekciju/pristup dok je korišćenje infrastrukture od strane operatera u druge svrhe predmet komercijalnih pregovora. Osim RIO, Referentna ponuda za pristup razvezanoj lokalnoj petlji (RUO) definiše uslove kolokacije za potrebu razvezane lokalna petlje, uključujući i iznajmljivanje prostora za kolokaciju u prostorijama CT-a i vodova.

Terminacija poziva

Cijena terminacije u fiksnu mrežu („FTR“) je promijenjena u novembru 2010. Odlukom NRA o imenovanju CT za SMP na relevantnom tržištu. Utvrdjena cijena od 1.88 EURc/min. za „single transit“ terminaciju i 1,59 EURc/min za lokalnu terminaciju primjenjivaće se od datuma usvajanja relevantne Referentne ponude od strane NRA (očekuje se u martu), dok će u novembru 2011. cijene biti 1.07 EURc/min za „single transit“ terminaciju i 0.93 EURc/min za lokalnu terminaciju.

Završetak međunarodnih razgovora u mreži Crnogorskog Telekoma, koji idu preko domaćih operatera, i dalje je predmet komercijalnih pregovora sa konkurentima.

U maju 2009., po prvi put su na crnogorsko tržište mobilne telefonije uvedene medju-operatersku terminaciju za SMS/MMS.

Cijena terminacije u mobilnu mrežu („MTR“) je promijenjena u novembru 2010. Odlukom NRA o imenovanju CT za SMP na relevantnom tržištu. Odrđena cijena u iznosu od 8.5 EURc/min primjenjuje se od datuma usvajanja relevantne Referentne ponude od strane NRA (očekuje se u martu 2011.), dok će cijena u novembru 2011. biti 7.06 EURc/min.

Crna Gora i Evropska Unija

Crna Gora je postala nezavisna 2006. i potpisala je Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom krajem 2007. Preliminarni sporazum o stabilizaciji i pridruživanju je stupio na snagu 1. januara, 2008.

Crna Gora je podnijela svoju aplikaciju za članstvo u EU u decembru 2008. i u roku od dvije godine, 15. decembra, 2010., dobija status zemlje kandidata za članstvo u EU.

Ljudski resursi

Optimizacija organizacione strukture

Crnogorski Telekom kontinuirano ulaže velike napore u optimizaciju svoje organizacije i povećanje poslovne etičnosti kako bi obezbijedio održivost i omogućio da kompanija bude konkurentnija na tržištu sa mnogo izazova. Poslovna integracija i zakonsko spajanje bili su najznačajniji koraci u tom pogledu. Od februara 2010. godine, Crnogorski Telekom je počeo da radi na osnovu novog organizacionog modela, npr., Crnogorski Telekom je završio procese integracija u ključnim funkcionalnim oblastima.

Novi Vodeći principi

Prvi Fokus dan u našoj kompaniji, 6. oktobar, 2010., dogodio se kao rezultat programa CT za promjenu kulture i razvijenog oko 5 novih Vodećih principa, predstavljenih u januaru 2010.:

- **Poštovanje i integritet usmjeravaju naše ponašanje**
- Zadovoljstvo korisnika je pokretač naših aktivnosti**
- Najbolje mjesto za rad i razvoj**
- Tim zajedno – tim odvojeno**
- Ia sam dio T – tima, možete računati na mene**

Da bi toma bila na agendi i da bi se Vodeći principi uključili u sve procese koji se odnose na ljudstvo, HR je sproveo sledeće projekte i aktivnosti tokom 2010. godine:

Analiza učinka i potencijala svih menadžera u kompaniji

Po prvi put, Analiza učinka i potencijala je pokrenuta za sve nivoe rukovođenja u kompaniji u novembru 2010. Najznačajniji ishodi su: plan sukcesije za sve direktorske pozicije i pozicije srednjeg rukovodstva, uspostavljena osnova za sistematski i sveobuhvatan pristup upravljanju talentom, pouzdana osnova za Menadžment akademiju CT i namjenski osmišljeni programi liderstva za tri nivoa rukovođenja.

Telekom dani inovacije – „Inovacije – filozofija liderstva“

Na osnovu iskustava iz 2009. godine, program upravljanja inovacijama iz 2010. značajno je promijenjen. U konceptualnom smislu, program se dodatno fokusira na ključno poslovanje i strateške prioritete CT, kao i na naših 5 osnovnih principa. Zaposleni se konstantno podstiču da daju nove ideje za poboljšanja i predstave ih svojim menadžerima i drugim stručnjacima u kompaniji.

Anketa zaposlenih

Sektor za ljudske resurse je iskoristio svaku mogućnost za osnaživanje osjećaja vlasništva kod zaposlenih u odnosu na kompaniju i posebno je pratio i pokušao da na • odgovarajući sklad izme • u poslovnih zahtjeva CT i zadovoljstva zaposlenih istraživanjem zaposlenih 2010. Rezultati istraživanja zadovoljstva korisnika ljudskim resursima mogu se uzeti kao uspjeh u vezi sa orijentacijom usuga na ljudske resurse i poslovnom podrškom ljudskim resursima.

Jedan tim – jedna kompanija

Sektor za ljudske resurse jača funkcionalnu saradnju na mnoge načine, fokusirajući se na postovanje, kulturološki i operativni značaj. Prema tome, jedna kompanija – jedna kultura je vodeći princip u kreiranju obuke koja se nudi ljudskim resursima i u inicijativama za jačanje timova, kao i šeme nagra • ivanja kao što je proces odabira tima godine.

Korporativna odgovornost

Koncept korporativne odgovornosti je važan za Crnogorski Telekom. Kao jedna od vodećih kompanija u zemlji, Crnogorski Telekom je prisutan u mnogim oblastima koje su važne za crnogorsko društvo.

U skladu sa kodeksom poslovne etike i korporativnog upravljanja i razumijevanjem potreba zajednice, Crnogorski Telekom daje svoj doprinos razvoju crnogorskog društva.

Osim pružanja podrške sportovima i muzici kroz sponzorstva, kompanija je posvećena različitim inicijativama koje podržava u obrazovanje i mlade, razvoj informacionog društva, kulturu i umjetnost, zaštitu životne sredine, ljudska prava, itd.

Razvoj informacionog društva u Crnoj Gori

Kao vodeći broadband provajder u državi, Crnogorski Telekom ima odgovornost u smislu ovog partnera države na njenom putu da postane informaciono društvo. Da bi se omogućilo da internet postane dio svakodnevnog života većine crnogorskih građana, kompanija je pokrenula nekoliko projekata u partnerstvu sa relevantnim tijelima i organizacijama – Vladom Crne Gore, obrazovnim institucijama, NVO, itd.

Četvrtu godinu zaredom, Crnogorski Telekom omogućava besplatan internet pristup putem ADSL-a svim osnovnim i srednjim školama u zemlji. Tokom 2010. godine, oko 150 crnogorskih škola koristilo je ovu ponudu. Projekat je realizovan zajedno sa Ministarstvom prosvjete i nauke.

Zajedno sa Vladom Crne Gore, Kompanija je pokrenula projekat u cilju povećanja nivoa IT pismcnosti i prodora interneta u Crnoj Gori.

Projekat je započet 2008. i planirano je njegovo trajanje do 2012. godine, sa ciljem povećanja kompjuterske pismenost, poboljšanja poznavanja i korišćenja interneta, podizanja opšteg nivoa svijesti o značaju interneta i promocije informacione kulture u Crnoj Gori.

Inovacije u fokusu

Osim internih otvorenih poziva na dostavljanje inovativnih predloga, koji su namijenjeni svim zaposlenima u Crnogorskom Telekomu, tokom 2010. program je proširen sa platformom za eksternu implementaciju, koja se naziva Inovatorium.

Crnogorski Telekom je pokrenuo projekat, Inovatorium, čiji je cilj pružanje podrške inovaciji na crnogorskom tržištu ICT-a kreiranjem zajednice mladih „inovatora“. Kompanija nudi poslovne inkubatorske tipove usluga (obrazovanje, tehnička podrška i kanali reklamiranja) studentima koji su odabrani po pozivu za dostavljanje ideja u okviru Inovatorium-a.

U okviru poziva iz 2010. godine za dostavljanje ideja, odabrano je pet ideja i nalaze se u procesu razvijanja, na čemu radi 8 stručnjaka za razvoj ideja. Prednost je data idejama u oblasti online poslovanja, koje trenutno nedostaju Crnoj Gori kao državi.

Sponzorstva i donacije

U strategiji kompanije o sponzorstvima, sportovi zauzimaju posebno mjesto, s obzirom na to da je to važna oblast za razvoj zdravog, modernog i naprednog društva.

T-Com je zlatni sponzor crnogorskog fudbalskog tima i generalni sponzor prve T-com fudbalske lige Crne Gore. Osim toga, u 2010. godini T-Com je nastavio da podržava fudbalsku ligu osnovnih škola, T-Com dječji kup.

T-Mobile je, tradicionalno, osmu godinu zaredom, sponzor ženskog rukometnog kluba Budućnost, jednog od najuspješnijih sportskih klubova u zemlji.

Kompanija takođe sponzoruje muziku, s obzirom na to da se muzika smatra univerzalnim jezikom, za sve generacije i savršeno naglašava naš slogan „Podijeli doživljaj” i pruža veliki broj nezaboravnih trenutaka koji se mogu podijeliti.

Osim strateških partnerstava koje Crnogorski Telekom održava sa važnim institucijama, kompanija saraduje sa brojnim NVO koje zastupaju interese lica sa invaliditetom, kao i sa organizacijama koje rade na razvoju građanskog društva u Crnoj Gori.

U decembru 2010., kompanija je pružila hitnu pomoć donacijom u iznosu od 25.000 EUR Crvenom krstu Crne Gore za sanaciju nakon prirodno nepogode kako bi se pomoć pružila porodicama koje žive na područjima pogođenim poplavama. Kompanija je takođe otvorila donatorsku liniju i pozvala korisnike da učestvuju i daju svoj doprinos. Tokom 4 mjeseca, korisnici CT-a su realizovali više od 37.000 poziva preko hotline-a, a svaki poziv je naplaćen 1 EUR. Sredstva prikupljena posredstvom linije za donacije takođe idu Crvenom krstu Crne Gore za nabavku i distribuciju robe i sredstava za domaćinstva koja su prijeko potrebna porodicama pogođenim poplavama.

Inicijative za poboljšanje energetske efikasnosti

Tokom 2010. godine, Crnogorski Telekom je uveo različite mjere za smanjenje potrošnje energije.

Ukupna ušteda energije u skladu sa različitim mjerama koje su realizovane tokom 2010. iznosi 800 MWh godišnje. Korišćenje štampača, papira i kertridža u kompaniji je smanjeno za oko 30%.

Kompanija je učestvovala u globalnoj kampanji Sat za planetu Zemlju sa ciljem podizanja svijesti o pitanjima klimatskih promjena. Kompanija konstantno promovise korišćenje održivih rješenja kod svojih korisnika i zaposlenih, npr., promovise slanje računa elektronskom poštom, online registracije, itd.

Crnogorski Telekom posjeduje dvije bazne stanice sa napajanjem iz obnovljivih izvora. One su opremljene najsavremenijom opremom koja koristi energiju sunca i vjeta. Projekat je dio šire inicijative kompanije kojom se bavi pitanjima globalnog zagrijavanja i zaštitom životne sredine.



Servisi

Fiksni servisi

Program za lojalne korisnike

U 2008. godini uveden je "Ritam Klub", prvi zajednički program za lojalne korisnike fiksne i mobilne telefonije. U ovom programu korisnici mogu da prikupljaju poene i da ih troše za saopobraćaj, pretplate, ADSL modeme, video kamere, mp3 plejere i ostalu robu. U oktobru 2010, Ritam klub je proširen i na segment pripejd korisnika. Na kraju 2010. Godine, više od 25 hiljada korisnika fiksne telefonije, 25 hiljada mobilnih postpejd korisnika i više od 47 hiljada mobilnih pripejd korisnika je bilo učlanjeno u Ritam klub.

Smart Office

U julu 2010. godine, uvedeni su paketi Smart Office za poslovne korisnike: Smart Office 100 i Smart Office Flat. Ovi paketi uključuju besplatne pozive u mreži, besplatne pozive prema svim brojevima u kompaniji (fiksni i mobilni ako kompanija koristi T-Mobile mrežu) i dodatne besplatne minute prema T-Mobile mreži. Uvedeni su i dodatni Option Calling Plans: poslovni me • unarodni paketi i poslovni paketi mobilne telefonije, sa uključenim minutima prema me • unarodnim i mobilnim mrežama.

3PLAY

U septembru 2009. godine je sa velikim uspjehom predstavljena prva „3Play“ ponuda na crnogorskom tržištu. Paralelno sa brzim ADSL-om, u aprilu 2010. godine predstavili smo brži Extra Trio i lansirali novi paket, Extra Trio Flat 5. Extra Trio paketi kombinuju govorne, ADSL i Extra TV usluge. Na kraju 2010. godine bilo je više od 15 hiljada pretplatnika.

Za poslovne korisnike, u oktobru 2010., CT je pripremio posebnu trostruku ponudu pod nazivom Biznis tric paket, koji su namijenjeni uglavnom malim kompanijama. Ovi paketi uključuju: fiksnu liniju, ADSL, mobilni internet i mobilne SIM kartice.

Projekat „Optika do kuće“ (FTTH)

Do marta 2010. FTTH je bio pilot projekat, kada je CT lansirao komercijalne ponude: jedna ADSL cijena za duplu brzinu. Optička kabla su postavljena u Baru, Budvi, Herceg Novcu i Podgorici. Danas imamo nekoliko stotina korisnika. Tokom 2010. godine, strategija je promijenjena i polaganje optike može biti u zgradama u kojima već postoji bakar koji je podržan različitim ponudama, npr., povećanje brzine za atraktivnu cijenu, dvije telefonske linije i mogućnost za više STB u slučaju Extra TV.

ADSL

U aprilu 2010. brzina postojećih ADSL paketa je povećana, ali bez promjene iznosa mjesečne pretplate. Drugu polovinu 2010. obilježile su snažne marketinške kampanje sa promotivnom cijenom opreme od 0 EUR, što je za rezultat imalo preko 57 hiljada korisnika na kraju 2010. koji su bili pretplatnici za ADSL pakete, što predstavlja porast od 14 hiljada ili 32% YoY.

Extra TV

Lansiranje Extra TV-a je bilo uspješno i IPTV penetracija je najveći u DI grupi. Na kraju 2010. godine, više od 41 hiljade korisnika je bilo priključeno, što je porast od 11 hiljada ili 38% u odnosu na prethodnu godinu. Zadovoljstvo korisnika Extra TV-a je veoma veliko. Extra TV je imalo najznačajnije povećanje udjela na tržištu Crne Gore, a u maju 2010. godine je preuzeo idersku poziciju i zadržao je do kraja godine, sa 36.9 procenta udjela na tržištu.

ICT

Crnogorski Telekom je ušao na tržište ICT-a Crne Gore u oktobru 2010., kada je CT predstavio Integris rješenje za poslovne korisnike. Integris, generalno, predstavlja integrisano telekomunikaciono i IT rješenje čiji je cilj da poslovnim korisnicima pruži sveobuhvatnu uslugu po principu „ključ u ruke“. Integris čine 3 grupe rješenja: Integrisnet – rješenje najbliže našem ključnom poslovanju, rješenja koja omogućavaju brzu i efikasnu komunikaciju koja se zasniva na razvijenoj i umreženoj infrastrukturi; Integridesk – rješenja koja omogućavaju integraciju softvera i hardvera na radnoj stanici korisnika; Integribiz – prilagođena i namjenska rješenja koja su namijenjena i prilagođena specifičnim potrebama korisnika.

Mobilni servisi

Ukupan broj T-Mobile korisnika, u odnosu na prethodnu godinu, opao je za 16,7 hiljada (-3,5%) na 457,8 hiljada. Ukupan udio na tržištu se povećao sa 35,7% na 37,0%. Penetracija SIM kartica je među najvećima u Evropi, sa 199,5%.

Postpaid

Broj postpaid korisnika se povećao za 15,8 hiljada (11,5%) na 152,7 hiljada, u odnosu na prethodnu godinu. Udio na postpaid tržištu se povećao sa 44,5% na 44,7%, a T-Mobile je ostao lider na tržištu u tom segmentu.

U martu 2010., CT je unaprijed o ponucu „Moj svijet“ – prva klasa rominga: broj „Moj svijet“ zemalja proširen je sa 6 novih. Uz ovu uslugu, postpaid korisnici mogu uživati u određenom broju besplatnih minuta u romingu u 17 zemalja, jedinstvenoj cijeni odlaznih poziva i SMS-a i veoma povoljnim cijenama za protok podataka, sa opcijom „Moj svijet Data“.

U junu 2010. CT je uveo „i tarife“. Sa ovim tarifama, korisnici mogu dobiti sve što im je potrebno na mobilnom telefonu, s obzirom na to da mjesečna pretplata uključuje određeni broj minuta prema svim mrežama, SMS, MMS, internet protok, omiljene brojeve, itd.

U oktobru 2010. CT je lansirao Mobile Internet Unlimited postpaid paket sa mjesečnom pretplatom od 19 EUR, sa velikim uspjehom na tržištu.

Prepaid

U odnosu na prethodnu godinu, broj prepaid korisnika je opao za 32,5 hiljade (-9,6%) na 305,1 hiljadu. Udio na prepaid tržištu je bio 34,1% na kraju 2010. godine (34,2% u 2009).

U ljeto 2010. organizovana je nagradna igra za prepaid korisnike, gdje je glavna nagrada bila učešće u video spotu američke pop pjevačice Katy Perry, u Budimpešti.

U oktobru 2010. Ritam klub je proširen na segment prepaid korisnika. Na kraju 2010. više od 47 hiljade prepaid korisnika je bilo u tom klubu.

Ostalo

U septembru 2010. CT je pokrenuo ekskluzivnu ponudu iPhone 4 u Crnoj Gori.

U oktobru 2010., CT je započeo projekat zamjene SIM kartica – zamjena starih novim SIM karticama sa novim kodovima za zemlju i mrežu.

U novembru, CT je postao prvi operater na crnogorskom tržištu koji u ponudi ima BlackBerry, nudi dva tipa tarifnih paketa za BlackBerry: BlackBerry biznis za korporativne korisnike i BlackBerry Mail za manja preduzeća i individualne korisnike.

U decembru 2010. godine, CT je postao prvi operater na crnogorskom tržištu koji je lansirao Windows Phone 7.

U 2010. godini, CT je nastavio da poboljšava pokrivenost i da širi kapacitete u 2G/3G mrežama. 40 od 80 3G baznih stanica su unaprijeđene na HSPA+ (21.6 Mbps).

Prodajni kanali

Crnogorski Telekom je uspostavio različite prodajne kanale sa ciljem da obezbijedi najbolju uslugu privatnim i poslovnim korisnicima. Direktni prodajni kanali Crnogorskog Telekoma sastoje se od sopstvene prodajne mreže od 12 I-Centara, menadžera za ključne klijente, koordinatora za mala i srednja preduzeća i Call Centar. Indirektni prodajni kanali Crnogorskog Telekoma uključuju mrežu partnerskih prodavnica (koja se sastoji od 12 ekskluzivnih partnerskih prodavnica koje koriste dizajn sličan našim prodavnicama), dilere, prodaju putem Interneta i prodaju "od vrata do vrata". Dilerska mreža ima približno 1,100 prodajnih mjesta za prepaid vaučere i SIM kartice.

Poslovne korisnike opslužuju menadžeri za ključne klijente koji se brinu o top 400 korisnika i SME koordinatori koji su nadležni za SME i SOHO kompanije. Top klijenti su segmentirani po djelatnostima (npr. banke, hoteli, proizvodnja, vlada, itd.) dok su mala preduzeća podijeljena po regionima.

Finansijska 2010. godina

Izvještaj menadžmenta za finansijsku 2010. godinu


2010. godina je u finansijskom i operativnom smislu bila godina izazova, zbog pada ekonomije i teških uslova na tržištu. Crnogorski Telekom se uglavnom fokusirao na ekspanziju širokopojasnih servisa, i u fiksnom i u mobilnom segmentu, i na stabilizaciju prihoda govornih servisa. U fiksnom govornom segmentu broj korisnika je bio stabilan, dok se broj ADSL i Extra TV korisnika znatno povećao. U mobilnom segmentu CT je zadržao liderstvo na postpaid tržištu i povećao sveukupni korisnički tržišni udio.

Iako se broj korisnika kretao u pozitivnom smjeru, zabilježen je pad prihoda od 3,3% i oni su iznosili 118,9 miliona EUR. Pad prihoda od govornih usluga, i maloprodajnih i veleprodajnih i u fiksnom i u mobilnom segmentu, je glavni uzrok pada prihoda u odnosu na prethodnu godinu. Ovakav trend nije mogao u potpunosti bit kompenzovan jakim rastom prihoda od širokopojasnog interneta i od TV-a. U 2009. je uspješno sproveo višegodišnji program troškovne efikasnosti, koji je rezultirao u smanjenju troškova (isključujući specijalne efekte) u odnosu na prethodnu godinu u iznosu 3,0 miliona EUR (-3,8%). Smanjenje EBITDA-e prije specijalnih efekata u odnosu na prethodnu godinu je time imitirano na 2,3% ona je iznosila 44,6 miliona EUR.


Najznačajnije

- Pad prihoda od 3,3% na nivo od 118,9 miliona EUR, uglavnom uslovljen kretanjem govornih prihoda, djelimično kompenzovan rastom Internet/TV prihoda
- EBITDA prije specijalnih efekata smanjena za 2,3%, na 44,6 miliona EUR, a EBITDA margina ostvarena na nivou od 37,5%
- Kapitalna ulaganja iznosila 16,8 miliona EUR, od čega 10,1 miliona u T-Com-u (veći dio se odnosi na IPTV, na razvoj infrastrukture i izgradnju Disaster Recovery sajta); i 6,7 miliona u T-Mobile-u (investiranje u Core i radio mrežu predstavlja najveći dio)
- Dividenda za 2009. u iznosu od 37 miliona isplaćena u julu


Udio u prihocima, nakon konsolidacije



EBITDA (isklj. spec. efek.)




Udio u EBITDA isklj. spec.efek., nakon konsolidacije



T-Com


T-Com je ostvario prihode od 69,3 miliona EUR, što je pad od 2,5 miliona EUR (-3,4%) u odnosu na 2009. Najveći doprinos ovakvom razvoju prihoda je dao pad govornih prihoda, i maloprodajnih (-1,3 miliona; -4,5%) i veleprodajnih (-2,7 miliona; -13,9%). Stabilan broj korisnika i pad potrošnje su uzrokovali pad prihoda govorne maloprodaje, dok je smanjen obim terminisanog i tranzitnog saobraćaja razlog za smanjenje prihoda govorne veleprodaje u odnosu na prethodnu godinu. Ovakvo kretanje prihoda broja korisnika fiksnog segmenta T-Com-a je bolje u poređenju sa međunarodnim trendovima.

Struktura prihoda T-Com (prije konsolidacije)



Internet&TV prihodi su nastavili trend značajnog rasta. ADSL prihodi su znatno porasli u odnosu na prethodnu godinu (1,5 miliona; 19%), nošeni povećanjem broja korisnika od 13,9 hiljada ili za 32%. IPTV prihodi su porasli za 1,4 miliona (46%), najviše zbog rasta broja korisnika od 11,3 hiljade ili za 38%.

Na osnovu projekta troškovne efikasnosti, smanjenje operativnih troškova (isključujući specijalne efekte) za 0,7 milion (-1,5%) u odnosu na prethodnu godinu je moglo da djelimično kompenzuje smanjenje prihoda. Stoga, EBITDA prije specijalnih efekata je iznosila 22,0 miliona, što predstavlja pad od 7,3% u odnosu na prethodnu godinu.




T-Mobile


T-Mobile je u 2010. godini ostvario prihode u iznosu od 61,3 miliona EUR, što predstavlja smanjenje od 5,9% u odnosu na 2009. godinu. Ovaj trend je u prvom redu rezultat stalnog pada govornih prihoda, što je posledica intenzivne konkurencije na tržištu i ekonomske situacije u zemlji. Drugi bitni razlozi za ovakvo kretanje prihoda su i smanjenje prihoda od interkonekcije (-1,3 miliona EUR; -7,5%) i prihoda od turista (-0,4 miliona EUR; -7,7%).

Usled programa povećanja troškovne efikasnosti, smanjenje poslovnih troškova isključujući specijalne efekte za 4,5 miliona EUR (-10,5%) je moglo i više nego da kompenzuje smanjenje prihoda. Stoga je EBITDA isključujući specijalne efekte porasla u 2010. U odnosu na 2009. godinu za 3,2% i iznosila je 22,6 miliona EUR.

Struktura prihoda T-Mobile (prije konsolidacije)



Na kraju 2010. godine 457,8 hiljada korisnika se služilo T-Mobile uslugama (-3,5% u odnosu na prethodnu godinu). Smanjenje broja korisnika u ovom periodu je najviše uslovljeno smanjenjem broja pripejd korisnika, dok je broj postpejd korisnika porastao. U 2010. godini trend se ogledao u postepenom smanjenju cijena poziva ostalih usluga. Korisnici su mogli da koriste više minuta, poruka ili internet saobraćaja, što se ogledalo u značajnom rastu saobraćaja kao i većim popustima prema korisnicima.



	2009	2010
Mobilna penetracija u Crnoj Gori (%) [*]	209	200
SIM tržišni udio T-Mobile Crna Gora (%) [*]	36,7	37,0

^{*} Podatke objavila Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

BOARD OF DIRECTORS OF
CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA

Podgorica, March 23, 2011

Pursuant to Article 35, paragraph 3 of the Business Organization Law („Official Gazette of Montenegro” No. 06/02, 17/07 and 50/08), The Board of Directors of Crnogorski Telekom a.d. Podgorica makes the

STATEMENT

We, as members of the Board of Directors of Crnogorski Telekom a.d. Podgorica, declare that Crnogorski Telekom a.d. Podgorica has not suffered damage from legal transactions that the Company concluded with its parent company and companies where its parent company has the status of parent company or subsidiary during 2010, which details are given in the financial statements of Crnogorski Telekom a.d. Podgorica in Note 32.



On behalf of Board of Directors of
Crnogorski Telekom a.d. Podgorica
Mr. Danil Stasz, Chairman

Dodatne informacije

Kontakti

Crnogorski Telekom
Moskovska 28
81000 Podgorica
Crna Gora
Tel: + 382 20 433 433
Fax: + 382 20 225 752
e-mail: office@telekom.me
www.telekom.me



Oznaka akcija za Crnogorski Telekom:

Montenegroberza: TCCG

Informacije o trgovanju akcijama:

Montenegroberza a.d. Podgorica
Moskovska 77
81000 Podgorica
Montenegro
Tel/Fax: +382 20 228 502
E-mail: mberza@t-com.me
www.montenegroberza.com



Objavio:
Crnogorski Telekom ©, 2011

CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA

Finansijski izvještaji sastavljeni u skladu sa
Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja
i izvještaj nezavisnog revizora

Za godinu završenu 31. decembra 2010.

.....T.....
b. 06-19046
.....


PwC

CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA
FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI
ZA GODINU ZAVRŠENU 31. DECEMBRA 2010. GODINE

SADRŽAJ

Strana

Izveštaj nezavisnog revizora

Finansijski izvještaji

Izveštaj o finansijskom položaju

1

Izveštaj o sveobuhvatnom prihodu

2

Izveštaj o tokovima gotovine

3

Izveštaj o promjenama na kapitalu

4

Napomene uz finansijske izvještaje

5-74

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Akcionarima i Odboru Direktora Društva Crnogorski Telekom A.D., Podgorica

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja („finansijski izveštaji“) društva Crnogorski Telekom A.D., Podgorica („Društvo“) koji uključuju izveštaj o finansijskoj poziciji sa stanjem na dan 31. decembra 2010. godine i izveštaj o sveobuhvatnom prihodu, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o novčanim tokovima za godinu završenu na taj dan, pregled značajnih računovodstvenih politika i druge napomene uz finansijske izveštaje.

Odgovornost Rukovodstva za Finansijske Izveštaje

Rukovodstvo je odgovorno za sastavljanje i realno i objektivno prikazivanje ovih finansijskih izveštaja u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Crne Gore, kao i za interne kontrole za koje rukovodstvo smatra da su neophodne za sastavljanje finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajno pogrešno prikazivanje nastalo usled pronevere ili greške.

Odgovornost Revizora

Naša odgovornost je da na osnovu izvršene revizije izrazimo mišljenje o ovim finansijskim izveštajima. Revizija finansijskih izveštaja izvršili smo u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi zahtevaju da postupamo u skladu sa načelima profesionalne etike i da planiramo i izvršimo reviziju na način koji nam omogućava da steknemo razumno uverenje da finansijski izveštaji ne sadrže materijalno značajno pogrešno prikazivanje.

Revizija podrazumeva primenu postupaka radi pribavljanja revizorskih dokaza o iznosima i obelodanjivanjima sadržanim u finansijskim izveštajima. Izbor postupaka zavisi od revizorskog prosuđivanja, uključujući procenu rizika od nastanka materijalno značajnog pogrešnog prikazivanja u finansijskim izveštajima, nastalog usled pronevere ili greške. Pri proceni ovih rizika, revizor uzima u obzir interne kontrole relevantne za sastavljanje i realno i objektivno prikazivanje finansijskih izveštaja Društva u cilju odabira adekvatnih revizorskih postupaka u datim okolnostima, a ne za potrebe izražavanja mišljenja o delotvornosti internih kontrola Društva. Revizija takođe obuhvata ocenu adekvatnosti primenjenih računovodstvenih politika i prihvatljivosti računovodstvenih procena koje je izvršilo rukovodstvo, kao i ocenu opšteg prikaza finansijskih izveštaja.

Verujemo da su revizorski dokazi koji smo pribavili dovoljan i adekvatan osnov za izražavanje mišljenja.

Mišljenje

Prema našem mišljenju, priloženi finansijski izveštaji u svim materijalno značajnim aspektima prikazuju realno i objektivno finansijsko stanje pojedinačnog društva Crnogorski Telekom A.D., Podgorica sa stanjem na dan 31. decembra 2010. godine, rezultate njegovog poslovanja i novčane tokove za godinu završenu na taj dan, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Crne Gore.

Ostalo

Ovaj izveštaj je pripremljen isključivo za potrebe Skupštine akcionara, kao organa upravljanja Društvom. Izvršili smo reviziju finansijskih izveštaja kako bismo akcionarima Društva mogli da ukažemo na ona pitanja na koja smo dužni da ukažemo u Izveštaju Revizora, te reviziju finansijskih izveštaja nismo izvršili ni u jednu drugu svrhu. U meri u kojoj zakon dopušta, ne snosimo i ne prihvatamo nikakvu odgovornost u pogledu revizije finansijskih izveštaja, izveštaja ili mišljenja revizora ni prema jednom licu, osim prema Društvu i Skupštini akcionara kao organu upravljanja.

Podgorica, 29. april 2011. godine

PricewaterhouseCoopers d.o.o.
PricewaterhouseCoopers d.o.o. Podgorica
Poslovni centar Kruševac
Rimski Trg 50
20000 Podgorica
Republika Crna Gora



Marića Aleksije
Marića Aleksije
Licencirani revizor
Licenca Br. 46 izdata od
Ministarstva finansija Crne
Gore, dana 2. novembra 2007.

PricewaterhouseCoopers d.o.o., Poslovni centar Kruševac, Rimski Trg 50, 20000 Podgorica, Republika Crna Gora
T: +382 20 234 352, F: +382 20 234 324, www.pwc.rs

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI
ZA GODINU ZAVRŠENU 31. DECEMBRA 2010. GODINE

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POLOŽAJU

	Napomena	Iznosi u EUR	
		Na dan	
		31. decembar 2010.	31. decembar 2009.
AKTEVA			
Stalna imovina			
Nematerijalna ulaganja	5	13.317.857	14.031.941
Goodwill	6	941.624	941.624
Nekretnine i oprema	7	113.818.346	118.655.551
Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	8	25.374	25.374
Odložena poreska sredstva	22	-	9.429
Dugoročni krediti i ostala potraživanja	9	8.202.692	8.362.434
Ukupna stalna imovina		136.305.893	142.026.353
Obrtna imovina			
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	10	1.737.783	3.181.592
Kratkoročni depoziti u bankama	11	56.200.000	45.200.000
Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja	12	22.703.715	20.269.986
Dati avansi i aktivna vremenska razgraničenja	13	2.411.387	53.562.768
Zalihe	14	2.757.894	2.922.176
Izdvojena novčana sredstva	15	1.465.667	461.903
Ukupna obrtna imovina		67.276.446	125.598.425
Ukupno aktiva		203.582.339	267.624.778
PASIVA			
Kratkoročne obaveze			
Obaveze prema dobavljačima i ostale obaveze	19	12.692.821	14.239.433
Pasivna vremenska razgraničenja i primljeni avansi	20	15.186.990	11.173.124
Obaveze za porez na dobit		2.494.610	1.538.321
Rezervisanja	21	1.962.359	1.801.966
Ukupne kratkoročne obaveze		32.336.780	28.692.844
Dugoročne obaveze			
Odložene poreske obaveze	22	2.583.144	2.656.551
Rezervisanja	21	722.030	766.773
Ostale dugoročne obaveze		3.449	3.293
Ukupne dugoročne obaveze		3.308.623	3.426.617
Ukupne obaveze		35.645.403	32.119.461
KAPITAL			
Kapital i rezerve pripisive akcionarima			
Akcijski kapital	17	140.996.394	140.996.394
Statutarna rezerve	18	7.074.778	5.644.103
Neraspoređena dobit		19.865.764	88.864.820
Ukupan akcijijski kapital i rezerve		167.936.936	235.505.317
Ukupno pasiva		203.582.339	267.624.778

Napomene na stranicama od 5 do 74 čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.

Ovi finansijski izvještaji su odobreni od strane Odbora direktora
Crnogorskog Telekom A.D. 21. aprila 2011. godine i u njihovo ime potpisani od strane:Slavoljub Popović
Izvršni direktorMiroslava Klapan
Finansijski direktorMilos Radović
Direktor operativnog
računovodstva

IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVAATNOM PRIHODU

	Napomena	Iznosi u EUR	
		Za godinu završenu 31. decembra	
		2010.	2009.
Prihodi			
Usluge fiksne telefonije i interneta	23 a	63.900.781	64.988.950
Usluge mobilne telefonije	23 b	54.551.467	57.801.956
Ukupni prihodi		118.452.248	122.790.906
Ostali poslovni prihodi		459.707	365.345
Troškovi poslovanja			
Troškovi zaposlenih	24	(75.445.499)	(21.311.304)
Troškovi amortizacije i obezvrđenja	25	(22.280.082)	(21.832.988)
Troškovi usluga drugih operatera	26	(22.943.869)	(23.578.578)
Nabavna vrijednost prodane telekomunikacione opreme		(4.588.161)	(5.192.165)
Ostali troškovi poslovanja	27	(25.062.636)	(24.602.791)
Ukupno troškovi poslovanja		(100.420.247)	(96.567.826)
Dobit iz poslovanja		18.491.708	26.588.425
Finansijski prihodi	28	3.925.398	5.786.068
Finansijski rashodi	28	(593.846)	(536.670)
Finansijski prihodi -neto		3.331.552	5.249.398
Dobit prije oporezivanja		21.823.260	31.837.823
Porez na dobit	29	(2.391.641)	(3.224.322)
Ukupni sveobuhvatni prihod za godinu pripisiv:		19.431.619	28.613.501
Akcionarima društva		19.431.619	28.613.501
Zarada po akciji Društva u toku perioda (izražena u EUR po akciji)			
- osnovna	30	0,4110	0,6053
- čista zarada po akciji	30	0,4110	0,6053

Napomene na stranama od 5 do 74 čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.

IZVJEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

		(Iznosi u EUR)	
		Za godinu završenu 31. decembra	
	Napomena	2010.	2009.
Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti			
Gotovina generisana iz poslovnih aktivnosti	37	40.057.772	43.819.047
Plaćene kamate	28	(14.164)	(16.937)
Plaćen porez na dobit	29	(1.499.330)	(826.228)
Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti		38.544.278	42.975.882
Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja			
Nabavka osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja	5,7	(15.993.280)	(17.320.523)
Smanjenje/(povećanje) kratkoročnih depozita u bankama	11	9.000.000	16.950.000
Naplaćene kamate	28	3.065.503	4.630.903
Prilivi gotovine po oscovu prodaje pridruženih preduzeća	5,7	-	154.612
Smanjenje/(povećanje) dugoročnih kredita zaposlenima i ostalih potraživanja	9	159.742	(1.635.563)
Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja		(3.768.035)	2.779.429
Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja			
Plaćene dividende većinskim i manjinskim akcionarima		(36.220.052)	(59.721.455)
Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja		(36.220.052)	(59.721.455)
Neto smanjenje gotovine i gotovinskih ekvivalenata		(1.443.809)	(13.966.144)
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na početku perioda		3.181.592	17.147.736
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na kraju perioda	10	1.737.783	3.181.592

Napomene na stranama od 5 do 74 čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU

	Aksijski kapital	Statutarne rezerve	Nerasporedena dobit	Ukupno
Stanje 1. januara 2009. godine	140.996.394	5.058.637	70.636.785	216.691.816
Dividende	-	-	(9.800.000)	(9.800.000)
Prenos u statutarne rezerve (Napomena 18)	-	585.466	(585.466)	-
Ukupni sveobuhvatni prihod za godinu 2009	-	-	28.613.501	28.613.501
Stanje 31. decembra 2009. godine	<u>140.996.394</u>	<u>5.644.103</u>	<u>88.864.820</u>	<u>235.505.317</u>
Stanje 1. januara 2010. godine	140.996.394	5.644.103	88.864.820	235.505.317
Dividende	-	-	(87.000.000)	(87.000.000)
Prenos u statutarne rezerve (Napomena 18)	-	1.430.675	(1.430.675)	-
Ukupni sveobuhvatni prihod za godinu 2010	-	-	19.431.619	19.431.619
Stanje 31. decembra 2010. godine	<u>140.996.394</u>	<u>7.074.778</u>	<u>19.865.764</u>	<u>167.936.936</u>

Napomene na stranama od 5 do 74 čine
sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.

CRNOGORSKI TELEKOM A.D., PODGORICA
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2010. godine

I. OPŠTE INFORMACIJE

Telekom Crne Gore A.D. (u daljem tekstu: "Telekom" ili "Društvo"), pruža usluge fiksne i mobilne telefonije, internet i ostale telekomunikacione usluge u Crnoj Gori.

Društvo obezbjeđuje pružanje usluga fiksne telefonije u Republici Crnoj Gori, lokalne, nacionalne i međunarodne telefonske usluge, kao i širok spektar ostalih telekomunikacionih usluga, uključujući rentiranje mreža, mreže podataka i usluge kablovske televizije. U skladu sa Zakonom o telekomunikacijama Republike Crne Gore, Društvo je 31. decembra 2003. godine zvanično ukinulo ekskluzivno pravo u pružanju usluga fiksne telefonije u Republici Crnoj Gori.

Telekom Crne Gore A.D., Podgorica je osnovan i registrovan u Privrednom sudu u Podgorici 31. decembra 1998. godine Rješenjem broj Fi. 5490/98, nakon statusne transformacije i razdvajanja telekomunikacija i pošte iz Javnog preduzeća Pošta, Telegraf i Telekomunikacije Crne Gore (u daljem tekstu "JP PTT Crne Gore").

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, dana 6. novembra 2002. godine izvršena je preregistracija Društva u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici pod registracionim brojem 4-0000618/001.

Tokom 2000. godine, Telekom je razvio GSM 900 mrežu mobilne telefonije i u maju 2000. godine počeo sa njenim komercijalnim korišćenjem kao provajder mobilne telefonije. Telekom je 28. jula 2000. godine registrovao Monet d.o.o. (koji je kasnije preimenovan u T-mobile d.o.o.) kao svoje zavisno preduzeće u potpunom vlasništvu, nakon čega je cjelokupno poslovanje mobilne telefonije prenešeno na Monet. Tržište mobilne telefonije u Crnoj Gori se liberalizovalo i Crnogorski Telekom (T Mobile CG d.o.o., kao njegova kćerka kompanija prije datuma spajanja u 2009 godini) dijeli tržište sa još dva operatera - "Telenor" d.o.o. i M tel d.o.o.

Crnogorski Telekom A.D. također pruža internet usluge, iznajmljivanje linija, reprodukciju kompjuterskih medija, savjetodavne usluge i izradu kompjuterskog softvera. Do datuma spajanja ove usluge je pružao Internet Crna Gora d.o.o., Podgorica, preduzeće u potpunom vlasništvu Telekom-a.

Nakon uspješno sprovedenog privatizacionog tendera, Magyar Telekom NyRt. (u daljem tekstu: Magyar Telekom) je postao većinski vlasnik Crnogorskog Telekom A.D. Magyar Telekom je 31. marta 2005. godine preuzeo kontrolu nad Crnogorskim Telekomom A.D. i krajem iste godine imao je 76.53% udjela u akcijskom kapitalu, koje se nije promijenilo do 31. decembra 2010. godine. Deutsche Telekom AG je krajnji vlasnik Magyar Telekom koji posjeduje 59.21% akcija.

Na dan 20. april 2009. godine, Društvo je posjedovalo 100% kapitala T-mobile CG d.o.o., crnogorskog provajdera mobilne telefonije i 100% kapitala Interneta CG d.o.o.

Skupština Akcionara Crnogorskog Telekom AD je 30. aprila 2009 godine donijela odluku o spajanju tada postojeće tri kompanije: Crnogorski Telekom AD, i njegovih kćerki kompanija T Mobile CG d.o.o i Internet CG d.o.o u jedinstveno pravno lice 'Crnogorski Telekom AD'. U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, spajanje je registrovano 11. maja 2009 godine u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici pod registracionim brojem: 4-0000618/028.

Sjedište Telekom A.D. je u Podgorici, Republika Crna Gora, ulica Moskovska 29. Podgorica. Na dan 31. decembra 2010. godine, Društvo je imalo 843 zaposlenih (na dan 31. decembra 2009. godine 917 zaposlenih).

CRNOGORSKI TELEKOM A.D., PODGORICA
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2010. godine

I. OPŠTE INFORMACIJE (Nastavak)

Istraga određenih konsultantskih ugovora

Kao što je i ranije navedeno, u toku obavljanja revizije finansijskih izvještaja za 2005. godinu, PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. (PWC) je identifikovao dva ugovora čija priroda i poslovne namjere nisu bile jasno iskazane. U februaru 2006. godine, Odbor za reviziju Magyar Telekom, većinskog vlasnika Društva, angažovao je White & Case ("nezavisne istražitelje"), svoje nezavisne pravne savetnike, kako bi obavili unutrašnju istragu po pitanju da li je Madar Telekom, ili neka njegova kompanija, izvršio plaćanja po osnovu ovih ili nekih drugih ugovora, potencijalno zabranjenih od strane Američkih zakona i regulativa, uključujući: Dekret o postupcima stranc korupcije („FCPA“), ili internu politiku Društva. Odbor za reviziju je informisao Američki odsjek za pravdu („DOJ“) i Američku komisiju za hartije od vrednosti („SEC“) i Madarski nadležni organ za finansijsku kontrolu o unutrašnjoj istrazi.

Odbor za reviziju je 2. decembra 2009. godine dostavio Bordu Direktora Madar Telekomu „Izveštaj o istrazi Odboru za reviziju Magyar Telekom“, od 30. novembra 2009 godine (Finalni Izveštaj). Odbor za reviziju je nagovijesio da smatra da je pripremanjem finalnog izvještaja, a na bazi trenutnih dokaza, White & Case kompletirao svoju nezavisnu unutrašnju istragu.

Finalni izvještaj sadrži sledeće zaključke i dokaze koji su na raspolaganju Odboru za reviziju i njegovim savjetnicima:

Informacije koje je sakupio Odbor za reviziju u toku istrage pokazuje namjerno ponašanje i nedostatak posvećenosti za uspostavljanje saglasnosti na najvišim nivoima Magyar Telekom, Crnogorskog Telekom i Makedonskog Telekomu tokom perioda za koji je sprovedena istraga.

Kao što je i ranije navedeno, u slučaju pomenutih ugovora, nema „dovoljno dokaza da se utvrdi da su 7 miliona eur troškova vezanih za četiri konsultantska ugovora...napravljeni za legitimne poslovne svrhe“ kao i da postoji „potvrđan dokaz da su pomenuti troškovi služili u neispravne svrhe“. Pomenuti ugovori nisu pravilno prikazani u finansijskim izvještajima Magyar Telekom, kao ni njegovih pridruženih lica.

Godine 2007., Vrhovni državni tužilac Republike Crne Gore obavijestio je Odbor direktora Crnogorskog Telekomu o svom zaključku da ugovori koji su predmet unutrašnje istrage u Crnoj Gori ne sadrže elemente koji se mogu protumačiti kao kriminalne radnje na osnovu kojih bi se u Republici Crnoj Gori mogle podnijeti tužbe. Međutim Vrhovni Državni Tužilac Crne Gore je u toku 2010 započeo ispitivanje aktivnosti Crnogorskog Telekomu koje su bile predmet interne istrage.

Mađarske vlasti su takođe započele svoju istragu vezano za aktivnosti Magyar Telekom-a u Crnoj Gori. Mađarski nacionalni odbor za istragu obavijestio je Magyar Telekom da je istraga okončana 20. maja 2008. godine i da kriminalne aktivnosti nisu identifikovane. U vezi sa određenim aktivnostima koje su bile predmet interne istrage kancelarija mađarskog glavnog istražnog tužilaca započela je krivičnu istragu navodne korupcije koja je imala za cilj kršenje obaveza koje proističu iz međunarodnih odnosa i drugih navedenih krivičnih djela.

Sjedinjene Države su započele sopstvenu istragu u vezi sa transakcijama koje su predmet naše interne istrage radi utvrđivanja potencijalnih kršenja zakona Sjedinjenih Država.

Ove vladine istrage se nastavljaju i Magyar Telekom i Društvo će nastaviti da saraduju u ovim istagama. Ne možemo predvidjeti kada će tekuća istraga biti okončana, koji će biti njen krajnji rezultat, kao ni njen uticaj ukoliko bi ga bilo na naše finansijske izvještaje i rezultate poslovanja. Institucije nam mogu nametnuti krivične i građanskopravne sankcije, uključujući novčane kazne, dodatne izmjene naše poslovne prakse i prakse postupanja u skladu sa zakonima.

2. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

2.1. Osnova za sastavljanje

Finansijski izvještaji Crnogorskog Telekoma A.D. su pripremljeni u skladu sa Međunarodnim Standardima Finansijskog Izvještavanja (MSFI) koje je objavio Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (MRSO), koji su bili na snazi u periodu sastavljanja finansijskih izvještaja Društvo i u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Crne Gore. Finansijski izvještaji su sastavljeni u skladu sa konvencijom istorijskog troška, osim u slučaju navedenom u računovodstvenim politikama koje slijede.

Društvo ima obavezu da vodi svoje računovodstvene evidencije i sastavlja finansijske izvještaje u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Crne Gore ("Sl. list RCG", br. 69/2005), i posebno u skladu sa relevantnom zakonskom odlukom koja definiše obaveznu primjenu Međunarodnih računovodstvenih standarda ("MRS") u Republici Crnoj Gori ("Sl. list RCG", br. 69/2002). Shodno tome, Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja (MSFI) su prvi put primijenjeni za finansijske izvještaje koji obuhvataju godinu koja počinje 1. januara 2003. godine.

Zvanična valuta u Republici Crnoj Gori i funkcionalna valuta Crnogorskog Telekoma A.D. je Euro (EUR).

Finansijski izvještaji Društva su predloženi za odobrenje od strane Borda Direktora Društva. Godišnja Skupština akcionara, koja je autorizovana da odobri i prihvati finansijske izvještaje, ima pravo da zahtijeva promjene prije prihvatanja. S obzirom da su većinski akcionari istovremeno i članovi Borda Direktora Društva koje predlaže finansijske izvještaje, mogućnost potencijalnih izmjena od strane Skupštine akcionara je malo vjerovatna, i nije se dešavala u prošlosti.

Standardi, dopune i tumačenja važeći i usvojeni u 2010. godini

U tekućem periodu Društvo je usvojilo sve nove i revidirane standarde i interpretacije, koje je objavio Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (MRSO) i Komitet za Tumačenja Međunarodnih finansijskih standarda (IFRIC), a koje su važne za poslovanje Društva i koje su u primjeni u izvještajnom periodu koji je počeo 1. januara 2010. godine. Njihova inicijalna primjena nije imala materijalnog uticaja na prikazane rezultate poslovanja Društva, njegov finansijski položaj ili tokove gotovine. Pregled novih i revidiranih standarda i interpretacija uključuje sljedeće:

2. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

2.1. Osnova za sastavljanje (nastavak)

Standardi, dopune i tumačenja važeći i usvojeni u 2010. Godini (nastavak)

IFRIC 18, 'Prenos sredstava (imovine) sa kupaca', Ovo tumačenje pojašnjava zahteve MSFI u pogledu računovodstvenog obuhvatanja aranžmana kojima pravno lice prima od kupca stavku nekretnine, postrojenja i opreme koju je zatim u obavezi da koristi ili za potrebe povezivanja kupca u mrežu ili za potrebe kontinuirane nabavke sredstava ili usluga. Ovo tumačenje je važeće za periode koje počinju na dan ili nakon 1. jula 2009. godine. Međutim, ograničena primjena je dopuštena. Društvo primjenjuje IFRIC 18 od 1. januara 2010. godina. S obzirom da ove transakcije koje se mogu primijeniti na Društvo nisu od materijalnog značaja, tumačenje nije imalo značajnog uticaja na prezentaciju finansijskih izvještaja Društva.

Novi i revidirani Standardi i Interpretacije važeći u 2010 ali nisu relevantni za Društvo

MRS 27 i MSFI 3 (revidiran) - U januaru 2008 je objavljena dopuna standarda MSFI 3 – „Poslovne kombinacije“ i MRS 27 - „Konsolidovani i pojedinačni finansijski izvještaji“. Glavne promjene u predjenju sa sadašnjim standarda su sumirane kako slijedi:

- u pogledu računovodstvenog tretmana manjinskog interesa dodata je opcija MSFI 3 koja omogućava društvu da prepozna 100% gudvila stečenog preduzeća, a ne samo proporcionalni dio gudvila u zavisnosti od procenta vlasništva (opcija „punog gudvila“) ili vrednovanje manjinskog interesa po fer vrijednosti. Ova mogućnost može biti izabrana od transakcije do transakcije;

U postepenom sticanju kontrole, fer vrijednost sredstava i obaveza stečenog preduzeća uključujući gudvil se mjeri na datum sticanja kontrole. Na osnovu toga se gudvil mjeri na dan sticanja kontrole kao razlika između fer vrijednosti svake investicije koju je preduzeće obavilo prije sticanja kontrole, uzimajući u obzir transfere, i fer vrijednosti neto stečene imovine. Čak i kada ukupno vlasništvo ne dostigne 100% kao rezultat sticanja, Društvo može da izabere da prizna 100% gudvila od stečenog društva, ne samo procenat udjela koji Društvo posjeduje u Gudvilu, konsekventno čemu iznos udjela koji se ne kontroliše može biti vrednovan po fer vrijednosti na datum sticanja. Alternativno gudvil se može priznati u procentu vlasništva prilikom sticanja, a vrednovanje udjela koji nije pod kontrolom se može isključiti procentualno iz Gudvila.

- djelimična prodaja investicije u zavisno preduzeće, koja ne rezultira gubitkom kontrole se tretira kao kapitalna transakcija sa vlasnikom, dok dobiti i gubici nisu prepoznati;

- djelimična prodaja investicije u zavisno preduzeće koja rezultira gubitkom kontrole zahtijeva svodjenje vlasničkih interesa na fer vrijednost. Bilo koji preostali interes u pravnom licu se svodi na fer vrijednost, a nastali dobiti i gubici se vode u izvještaju o sveobuhvatnom prihodu;

- troškovi sticanja kontrole i preuzimanja preduzeća se tretiraju odvojeno od poslovnih kombinacija, i samim tim, nisu uključeni u gudvil, već su prepoznati kao trošak. Kupac je u obavezi da u svojim finansijskim obavezama, prepozna potencijalnu obavezu za transakciju kupovine, na datum sticanja vlasništva. Ukoliko se iznos potencijalne obaveze promijeni kao rezultat događaja posle kupovine (npr. postizanje godišnjih targeta), promjena će prije biti tretirana u skladu sa drugim primjenjivim MRS-ovima, nego kao korekcija gudvila;

- revidirani standar zahtijeva od društva da pripišu dio gubitaka manjinskim interesima, čak i ukoliko to rezultira u negativnom stanju manjinskih interesa;

2. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

2.1. Osnova za sastavljanje (nastavak)

Novi i revidirani Standardi i Interpretacije važeći u 2010 ali nisu relevantni za Društvo(nastavak)

Učinci koji proizilaze iz usaglašavanja iz prethodnih odnosa (odnos između onoga koji stiče i onoga koji daje pravo prije poslovne kombinacije) ne smiju se uzeti u obzir.

- u suprotnosti trenutnom MRS 3, dopunjena verzija propisuje pravila i prava koja ima društvo koje stiče vlasništvo, prije poslovne kombinacije i koja se samom transakcijom poslovne kombinacije postaju validna;

- revidirani standard također obuhvata i zajednička preduzeća i poslovne kombinacije ostvarene kroz ngovore;

Društvo je usvojilo dopunu MSFI 3 i MSFI 7 1. januara 2010. godine. Dopunjeni standardi nisu imali značajnog uticaja na Izvještaj o finansijskom položaju s obzirom da Društvo nije imalo većih investicionih transakcija tokom godine.

MSFI 2 (revidiran) Plaćanje akcijama. Dopune koje se odnose na transakcije plaćanja akcijama su objavljene u Junu 2009. godine. Prethodno važeći MRS zahtijeva da se plaćanja akcijama vrše samo u obliku akcijskog kapitala. Dopuna je riješila različitost u praksi, vezano za pripisivanje gotovinskog plaćanja akcijama, i zahtijeva da Društva koja vrše plaćanja po osnovu akcija, bilo u vidu gotovinskog plaćanja bilo u vidu akcija kapitala, prikažu transakcije u svojim finansijskim izvještajima. Društvo nema značajna plaćanja akcijama, samim tim dopunjeni standard nije od važnosti za Društvo u periodu njegove početne primjene. Izmjene MSFI 2 su primjenjive na periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2010. godine. Osim toga što uključuje IFRIC 8, Delokrug MSFI 2 i IFRIC 11, 'MSFI 2— "Transakcije akcijama Grupe i otkupljenim sopstvenim akcijama", izmene i dopune se odnose na smernice IFRIC 11. S obzirom da ove transakcije koje se mogu primijeniti na Društvo nisu od materijalnog značaja, tumačenje nije imalo značajnog uticaja na prezentaciju finansijskih izvještaja Društva.

MRS 39 (revidiran) - U avgustu 2008. godine, Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (MRSO) objavio je MRS 39 dopunjen na temu računovodstva zaštite. Izmjena koja se odnosi na stavke koje mogu biti zaštićene od rizika, dozvoljava obračunavanje samo onih promjena u tokovima gotovine ili fer vrijednosti zaštićene stavke koje su iznad ili ispod određene cijene ili neke druge varijable. Dopuna MRS 39 biće primjenjivana retroaktivno na godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. jula 2009. godine. Dopuna nema uticaja na finansijske izvještaje Društva, s obzirom da Društvo ne primjenjuje računovodstvo zaštite.

MSFI 1 Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (MRSO) je revidirao MSFI 1 u julu 2009 godine. Kako Društvo izvještava u skladu sa MSFI već duži niz godina, ni originalni standard ni njegova revizija nisu od uticaja na Društvo.

2. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

2.1. Osnova za sastavljanje (nastavak)

Novi i revidirani Standardi i Interpretacije važeći u 2010 ali nisu relevantni za Društvo

IFRIC 17, 'Raspodjela nemonetarnih sredstava vlasnicima'. Tumačenje je objavljeno u novembru 2008. godine. Ovo tumačenje pruža smjernice u pogledu računovodstvenog obuhvatanja aranžmana kojima pravno lice raspodjeljuje nemonetarna sredstva akcionarima u vidu raspodjele rezervi ili raspodjele dividendi. Ovo tumačenje je važeće za periode koji počinju na dan ili nakon 1. jula 2009. godine. Kako Društvo ne radi raspodjelu nemonetarnih sredstava vlasnicima, IFRIC 17 nije imao uticaja na finansijske izvještaje Društva.

U aprilu 2009 godine Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (MRSO) je usvojio „Dopune MSFI“ spisak neophodnih ali ne i hitnih dopuna na postojeće MSFI. Ovo je drugo proglašenje objavljeno kao dio godišnjeg projekta dopuna i sadrži dopune dvanaest postojećih standarda i tumačenja. Ukoliko nije drugačije specificirano u naznačenim standardima, dopune stupaju na snagu za godinu koja počinje na dan ili poslije 1. januara 2010 godine. Ove dopune neće imati materijalnog uticaja na prezentaciju finansijskog rezultata Društva i njegove tokove gotovine.

MSFI 2, (revidiran) Dopuna u cilju proglašenja da su poslovne kombinacije, transakcije sa zajedničkom kontrolom i udjelom u poslu i formiranje joint venture su isključeni iz djelokruga MSFI 2.

MSFI 5 Klasifikacija koja pored toga što zahtijevaju generalni stavovi iz MRS 1 i MSFI 5 i ostalih MSFI koji su posebno vezani za stalnu imovinu (ili grupe namijenjene prodaji) klasifikuje kao sredstva namijenjena prodaji ili sredstva koja se povremeno koriste pokazuje sva objelodanjivanja u vezi ovih sredstava ili operacija.

MRS 17 U ovom standardu je izvršeno brisanje uputstva vezanog za klasifikaciju lizinga zemlje kao ili operativnog ili finansijskog, umjesto tega se vrši promjena generalnih principa pod MRS 17.

MRS 18 Postojeće uputstvo prema kome u zavisnosti da li se Društvo ponaša kao principal ili agent, ovo uputstvo je u skladu sa U.S. GAAP odredba (EITF 99-19) koja je već usvojena od strane DT grupe.

MRS 39 Klasifikacija kojom se djelokrug izuzeća za ugovore o poslovnim kombinacijama samo primjenjuje na obavezujuće (forward) ugovore i da ovo ne treba očekivati za opcione ugovore ili analogno tome za ulaganja u pridružena preduzeća ili slične transakcije.

IFRIC 9 Klasifikacija kojom se IFRIC 9 ne primjenjuje na ugrađene derivate u ugovorenim kombinacijama između preduzeća ili poslova pod zajedničkom kontrolom ili joint venture.

6. maja 2010 godine Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (MRSO) je usvojio „Dopune MSFI“ spisak neophodnih ali ne i hitnih dopuna na postojeće MSFI. Ovo proglašenje je objavljeno kao dio godišnjeg projekta dopuna i sadrži dopune dvanaest postojećih standarda i tumačenja. Ukoliko nije drugačije specificirano u naznačenim standardima, dopune stupaju na snagu za godinu koja počinje na dan ili poslije 1. januara 2011 godine. Ove dopune neće imati materijalnog uticaja na prezentaciju finansijskog rezultata Društva i njegove tokove gotovine.

2. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

2.1. Osnova za sastavljanje (nastavak)

Objavljeni standardi, interpretacije i izmjenjene standarda koji još nisu stupili na snagu i nisu ranije usvojeni od strane Društva

MRS 24 (revidiran) – U novembru 2009, Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (MRSO) je izdao revidiranu verziju MSR 24 Povezana pravna lica - Objelodanjanje. Prije revidiranja standarda, ukoliko je Vlada kontrolisala, ili imala značajan uticaj u društvu, društvo je bilo obavezno da objelodani informacije o svim transakcijama sa svim ostalim društvima koja su također bila kontrolisana od strane iste Vlade, ili u kojima je Vlada imala značajan uticaj. Revidirani standard također zahtijeva određena objelodanjanja koja su važna za korisnike finansijskih izvještaja, ali eliminiše zahtjeve za objelodanjanjem informacija o transakcijama, čije je prikupljanje skupo i koje su od manjeg značaja za korisnike. Uravnoteženje se postiže na način što se zahtijeva objelodanjanje onih transakcija koje su individualno i kolektivno značajne. Također, MRSO je pojednostavio definiciju povezanog lica i sklopio nekonzistentnosti. Revidirani standard će biti primijenjen za finansijske periode koji počinju na dan, ili poslije 1. januara 2011. godine. Rana primjena je dozvoljena. Vlada nema vlasništva u Crnogorskom Telekomu A.D., tako da revidirani standard neće imati uticaj na objelodanjanja u finansijskim izvještajima Društva. Evropska unija je odobrila revidirani standard.

MSFI 9 Finansijski instrumenti. Standard predstavlja prvi dio projekta zamjene MRS 39 („Finansijski instrumenti: priznavanje i mjerenje“) novim standardom MSFI 9 Finansijski instrumenti. MSFI 9 određuje klasifikaciju i priznavanje finansijskih sredstava i obaveza. Preostala faza projekta se odnosi na imparitet finansijskih instrumenata i računovodstvene zaštite, kao i budućih projekata u pogledu prestanka priznavanja su trenutno u toku.

Kod inicijalnog priznavanja, MSFI 9 zahtijeva da finansijska sredstva budu vrednovana po fer vrijednosti. Nakon inicijalnog priznavanja finansijska sredstva nastavljaju da budu vrednovana u skladu sa klasifikacijama definisanim u MSFI 9. Kada je finansijsko sredstvo klasifikovano i vrednovano po amortizacionoj vrijednosti, neophodno je da bude testirano na obezvređenje u skladu sa MRS 39. MSFI 9 definiše pravila klasifikacije.

MSFI 9 zahtijeva da se finansijska sredstva klasifikuju i naknadno vrednuju po amortizovanoj vrijednosti ili po fer vrijednosti. Dva su neophodna uslova da bi se finansijska sredstva klasifikovala po amortizovanoj vrijednosti: (1) cilj rukovodstva prilikom upravljanja finansijskim sredstvom jeste prikupljanje ugovorenih novčanih priliva; i (2) ugovoreni uslovi vezani za finansijsko sredstvo definišu specifične datume priliva gotovine koji predstavljaju glavnice i kamatu na preostali dio duga. Tamo gdje oba uslova nisu zadovoljena, finansijsko sredstvo je klasifikovano po fer vrijednosti.

Opcija fer vrijednosti: MSFI 9 dozvoljava društvu da klasifikuje po fer vrijednosti instrument, koji bi inače trebao biti klasifikovan po amortizacionoj vrijednosti, u slučajevima kada klasifikacija eliminiše ili značajno smanjuje nekonzistentnost prilikom vrednovanja (računovodstveno neslaganje).

Instrumenti kapitala: Trenutna kategorija instrumenata kapitala je fer vrijednost koja proizilazi iz dobitka i gubitka. Međutim standard kaže da preduzeće može da napravi neopozivi izbor u inicijalnom priznavanju i da predstavi sve promjene fer vrijednosti za ulaganja u kapital koja se ne diže radi prodaje u ostalom sveobuhvatnom prihodu. Vrijednost ovih dobitaka i gubitak se ne izvještava kao dio bilansa uspjeha Društva čak i kada se dobiti i gubici realizovani. Samo realizovane dividende po osnovu ovih investicija se priznaju u bilansu uspjeha.

Derivativi: Zahtjev MRS 39 vezano za derivative je promijenjen, u smislu što se više ne zahtijeva da se derivativi vrednuju odvojeno od svojih izvornih ugovora.

2. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

2.1. Osnova za sastavljanje (nastavak)

Objavljeni standardi, interpretacije i izmjene standarda koji još nisu stupili na snagu i nisu ranije usvojeni od strane Društva (nastavak)

Reklasifikacija: MSFI 9 omogućava reklasifikaciju između fer i amortizacione vrijednosti samo u slučajevima kada postoji promjena u poslovnom modelu društva.

Finansijske obaveze – MSFI 9 “Finansijski Instrumenti” određuje zahtjeve za vođenje računovodstva finansijskih obaveza i zamjenjuje odgovarajuća pravila iz MRS 39 “Finansijski Instrumenti: Priznavanje i odnjeravanje”.

I dalje se nastavlja sa MRS 39 pravilom priznavanja i prestanka priznavanja.

I dalje se nastavlja sa većinom zahtjeva MRS 39 za klasifikacijom i mjerenjem.

Eliminiše se izuzetak za vrednovanje po fer vrijednosti za obaveze po osnovu derivata, sada su i one uključene i moraju se prikazati pod instrumentima kapitala.

Mijenjajući zahtjeve povezane sa fer vrijednošću opcija za finansijske obaveze je da upućuju na kreditni rizik.

Društvo će primijeniti MSFI 9 za periode koji počinju na dan ili poslije 1. januara 2013. godine. Ranija primjena je dozvoljena. Izvještavanje prema MSFI 9 mora se sprovesti retrospektivno. Za preduzeća koja usvoje MSFI 9 za periode koji počinju 1. januara 2012. godine MSFI obezbjeđuje tranzicioni period za prikaz uporednih podataka. Usvajanje novih standarda će vjerovatno uticati na finansijske izvještaje Društva, sa uticajem koji se još uvijek procjenjuje. Evropska Unija još uvijek nije usvojila ovaj standard.

MSFI 7 (revidiran) Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (MRSO) je revidirao MSFI 7 Finansijski Instrumenti: Objelodanjivanje je odrađeno u oktobru 2010. Dopuna zahtijeva dodatna objelodanjivanja o transferima finansijskih sredstava koja ne rezultiraju potpunim prestankom priznavanja, ili zahtijevaju stalnu uključenost. Ovo je omogućilo korisnicima finansijskih instrumenata da poboljšaju njihovo razumijevanje ovakvih transakcija (na primjer, sekuritizacije), uključujući razumijevanje mogućih uticaja preostalih rizika kod preduzeća koje vrši transfer sredstava. Dopuna takođe zahtijeva početno priznavanje ukoliko neproportionalan iznos ovakvih sredstava se koristi pri kraju perioda za izvještavanje. Revidirani standard će biti primijenjen za finansijske periode koji počinju na dan, ili poslije 1. januara 2011. godine. Ranija primjena ove dopune je sprovedena. Društvo ne očekuje da će usvajanje ovoga standarda imati značajnog evckta na finansijske izvještaje Društva. Evropska Unija još uvijek nije usvojila dopunu standarda.

2. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

2.1. Osnova za sastavljanje (nastavak)

Objavljeni standardi, interpretacije i izmjene standarda koji još nisu stupili na snagu i nisu ranije usvojeni od strane Društva (nastavak)

Dopuna MRS 12 "Odloženi porez: Naknadivost osnovnog sredstva – Dopuna MRS 12" postavlja pretpostavke za ponovno priznavanje osnovnih sredstava. Ova dopuna je relevantna u slučajevima gdje t.p. naknadnog priznavanja ima različite poreske posledice. Proglašenje postavlja oborivu pretpostavku da će sadašnja vrijednost investicione imovine koja se priznaje korišćenjem metoda fer vrijednosti objelodanjenom u MRS 40 biti priznata prilikom prodaje. Šta više, kako se sadašnja vrijednost imovine za koju se ne obračunava amortizacija procjenjuje u skladu sa relevantnim modelom objelodanjenim u MRS 16 koji daje pretpostavku o naknadi kroz prodaju. Dopunjeni amandman zamjenjuje SIC 21 i primjenjivaće se za periode na dan ili poslije 1. januara 2012. godine. Ranija primjena je dozvoljena. Kako Crnogorski Telekom ne posjeduje investicionu imovinu ili sredstva koja se ne amortizuju mjerena relevantnim modelom objelodanjenim u MRS 16, dopuna standarda neće imati uticaja na finansijske izvještaje Društva. Evropska unija još uvijek nije usvojila dopunu ovoga standarda.

Dopuna MRS 32 pod nazivom 'Klasifikacija prava preče kupovine akcija iz novih emisija' objavljena je u oktobru 2009. godine. Dopuna se bavi pitanjem računovodstvenog obuhvalanja prava na kupovinu akcija iz novih emisija denominovanih u valuti koja nije funkcionalna valuta emitenta pod uslovom da su određeni uslovi ispunjeni. Pomenuta prava na akcije sada se klasifikuju u okviru kapitala, bez obzira na valutu u kojoj je cijena izvršenja (odnosno cijena po kojoj će se opcija realizovati) iskazana. U ranijim periodima pomenuta prava morala su da budu računovodstveno obuhvaćena kao izvedene finansijske obaveze. Dopuna se primjenjuje retroaktivno u skladu sa MRS 8, 'Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i greške'. Ova dopuna je primjenjiva na godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. februara 2010. godine. Ranije usvajanje dopune je dopušteno. Izmjene standarda nemaju uticaja na finansijske izvještaje Društva s obzirom da ne posjeduje ovu vrstu instrumenata. Evropska Unija je usvojila dopunu standarda.

MSFI 1 Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (MRSO) je revidirao MSFI 1 u julu 2010. godine i u Decembru 2010. Kako Društvo izvještava u skladu sa MSFI već duži niz godina, ni originalni standard ni njegova revizija nisu od uticaja na Društvo. Evropska Unija je usvojila samo prvu dopunu ovoga standarda.

Dopuna IFRIC 14 pod nazivom 'Avansna plaćanja minimalnih zahtjeva finansiranja' (dopune Tumačenja IFRIC 14). Ovom dopunom ispravljen je jedan nenamjeravani efekat tumačenja IFRIC 14, 'MRS 19 – Ograničenja definisanih naknada, minimalni zahtjevi finansiranja i njihovo uzajamno djelovanje'. Bez pomenutih izmjena i dopuna, pravnim licima nije dopušteno priznavanje nekih dobrovoljnih avansnih plaćanja za potrebe minimalnih zahteva finansiranja u okviru stavke sredstva. Kada je IFRIC 14 objavljen pomenuto nije bila namjera, tako da je ovom dopunom ovaj nenamjeravani efekat korigovan. Izmjene i dopune su važeće za godišnje periode koji počinju na dan 1. januara 2011. godine. Izmjene i dopune primjenjuju se retroaktivno na najraniji uporedni period. Dopunjena interpretacija nije primjenjiva na Crnogorski Telekom kao Društvo jer ono ne primjenjuje Avansna plaćanja minimalnih zahtjeva finansiranja. Evropska Unija je usvojila dopunjeno tumačenje.

IFRIC 19, 'Gašenje finansijskih obaveza instrumentima kapitala', Tumačenje predstavljeno u Novembru 2009. godine pojašnjava računovodstveni postupak preduzeća u situaciji kada preduzeće ponovo ugovara sa povjerenim uslove izmirenja finansijske obaveze i kada pregovori rezultiraju emitovanjem akcija koje povjerilac prima, čime preduzeće izmiruje svoju finansijsku obavezu dijelom ili u cjelosti (zamjena duga za kapital). Izmjene i dopune su važeće za godišnje periode koji počinju na dan ili prije 1. jula 2010. godine. Tumačenje će biti retroaktivno primijenjeno i neće imati uticaja na finansijske izvještaje Crnogorskog Telekoma jer društvo ne posjeduje finansijske obaveze instrumentima kapitala. Evropska Unija je odobrila ovo tumačenje.

2. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

2.2. Izvještavanja po segmentima

Operativni segmenti se izvještavaju na način koji je uskladjen sa internim izvještavanjem glavnim operativnim donosiocima odluka.

Donosioci odluka u Društvu vrše regularan pregled operativnog rezultata identifikovanih operativnih segmenata u cilju donošenja odluka o alokaciji resursa na poslovne segmente i evaluaciji njihovog poslovanja. Poslovni segmenti su identifikovani u skladu sa prirodom poslovnih aktivnosti i u zavisnosti od internih zahtjeva izvještavanja koja se obezbjeđuju donosiocima odluka, tj. Menadžment Komitetu Crnogorskog Telekomu A.D. Računovodstvene politike i principi vrednovanja operativnih segmenata su isti kao i oni primijenjeni na Društvo i opisani u pregledu značajnih računovodstvenih politika. U skladu sa internim zahtjevima izvještavanja, procesom donošenja odluka i prirode usluga, postoje dva operativna segmenta u Crnogorskom Telekomu: Fiksna Telefonija i Mobilna Telefonija.

Prihod operativnog segmenta uključuje prihode od trećih lica. Fiksna Telefonija vrši pružanje usluga fiksne telefonije, kao i internet usluge, iznajmljivanje linija, IPTV itd svojim korisnicima, dok Mobilna Telefonija svoj prihod većinom generiše od pružanja usluga mobilne telefonije svojim korisnicima.

Amortizacija i obezvređenje operativnih segmenata uključuje troškove koji se odnose na nematerijalna ulaganja i osnovna sredstva koja funkcionišu u operativnom segmentu.

Troškovi nastali u okviru operativnog segmenta ili naplaćeni segmentu, uključuju nastale troškove trećih lica.

Rukovodstvo Društva prati rezultate operativnih segmenata prije svega kroz EBITDU (profit prije kamata, poreza, amortizacije i obezvređenja), koja je od strane Društva definisana kao operativni profit i amortizacija. S obzirom da se svim osnovnim sredstvima i nematerijalnim ulaganjima upravlja na nivou operativnog segmenta, odnosi troškovi amortizacije i obezvređenja se smatraju dijelom rezultata operativnog segmenta. Operativni profit je, također, mjera rezultata poslovnog segmenta.

Sredstva operativnog segmenta ne uključuju Gotovinu i gotovinske ekvivalente, finansijska sredstva kao ni odložena poreska sredstva, koja se prate na nivou Društva. Sva ostala sredstva se prate na nivou poslovnog segmenta. Sredstva koja se koriste od različitih segmenata nisu alocirana svim segmentima, već samo onom poslovnom segmentu koje posjeduje i upravlja tim sredstvima. Crnogorski Telekomu posluje u više poslovnih segmenata. Ipak, s obzirom da je jedan pravni subjekt, ne postoji međusobno fakturisanje segmenata za zajedničko korišćenje sredstva.

Obaveze operativnog segmenta ne uključuju tekuće i odložene obaveze, koja se prate na nivou Društva. Sve ostale obaveze su uključene u grupu obaveza kojima se upravlja na nivou segmenta.

Još jedan vazan KPI praćen na nivou poslovnih segmenata je kapitalni trošak, koji je definisan kao povećanje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava u normalnom toku poslovanja, ne uključujući povećanja na osnovu poslovnih kombinacija.

Ne postoje nesimetrične raspodjele po operativnim segmentima. Na primjer, ako osnovno sredstvo pripada određenom poslovnom segmentu, amortizacija pripada istom segmentu, ili, ako je prihod od korisnika uključen u određeni poslovni segment, potraživanja od korisnika će biti uključena u isti poslovni segment.

2. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

2.3. Ključne računovodstvene procjene i prosuđivanja

Prezentacija finansijskih izvještaja zahtijeva od rukovodstva Društva korišćenje najboljih mogućih procjena i razumnih pretpostavki, koje imaju efekta na prezentirane vrijednosti sredstava i obaveza i objelodanjivanje potencijalnih potraživanja i obaveza na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, kao i prihoda i rashoda u toku izvještajnog perioda.

Procjene i vrednovanja se konstantno provjeravaju, oslanjajući se na prethodna iskustva i druge faktore, uključujući realna očekivanja razvoja budućih događaja. U pojedinim slučajevima Društvo se oslanja na mišljenje nezavisnih stručnjaka. Društvo vrši procjene i pretpostavke uzimajući u obzir buduće događaje. Rezultirajuće računovodstvene procjene će, po definiciji, rijetko biti jednake stvarnim rezultatima. Procjene i pretpostavke, koje nose značajan rizik uzrokovanja materijalnih razlika, su razmotrene u tekstu koji slijedi:

2.3.1. Korišćenje procjena

a) Korisni vijek trajanja sredstava

Određivanje korisnog vijeka trajanja sredstava se zasniva na prethodnom iskustvu sa sličnim sredstvima, kao i na anticipiranom tehničkom razvoju i promjenama na koje utiče veliki broj ekonomskih ili industrijskih faktora. Adekvatnost određenog korisnog vijeka trajanja se preispituje na godišnjem nivou ili kada god postoji indikacija da je došlo do značajne promjene faktora koji su predstavljali osnov za određivanje korisnog vijeka trajanja. Vjerujemo da su računovodstvene procjene koje se odnose na određivanje korisnog vijeka trajanja sredstava, od izuzetnog značaja, obzirom da uključuju pretpostavke o tehnološkom razvoju u motornoj industriji. Zbog materijalne značajnosti stalne imovine u okviru aktive Izvještaja o finansijskom položaju, uticaj bilo kakvih promjena na navedene procjene korisnog vijeka trajanja mogu materijalno značajno uticati na finansijski položaj i ostvareni poslovni rezultat. Na primjer, ukoliko Društvo smanji korisni vijek trajanja za 10%, doći će do dodatnog povećanja troškova amortizacije na godišnjem nivou u iznosu od EUR 2,22 miliona.

b) Potencijalno obezvrjeđenje nekretnina i opreme i nematerijalnih ulaganja

Društvo procjenjuje obezvrjeđenje nekretnina, opreme i nematerijalnih ulaganja kada god postoji razlog da knjigovodstvena vrijednost može materijalno značajno prekoračiti nadoknadiivi iznos i kada se očekuje da obezvrjeđenje može nastati. Nadoknadiivi vrijednosti se određuju obračunom upotrebne vrijednosti uzimajući u obzir veliki broj faktora koji mogu uticati na upotrebnu vrijednost. Između ostalog, uzimamo u obzir buduće prihode i rashode, tehnološku zastarjelost, eventualni prekid usluga i druge promjene u okolnostima koje mogu uticati na obezvrjeđenje. Obzirom da je ovakav način vrednovanja zasnovan na našem profesionalnom sudu, potencijalni iznos obezvrjeđenja može biti značajno različit u odnosu na iznos utvrđen našim obračunom.

c) Obezvrjeđenje gudvila

Test obezvrjeđenja gudvila se vrši jednom godišnje ili češće. Nadoknadiivi iznos operativnog segmenta (CGU) je obracunat na bazi fer vrijednosti umanjenoj za troškove prodaje, određene diskontovanjem projektovanog 10-godišnjeg toka gotovine CGU. Ove pretpostavke sadrže veliki stepen procjene, što nosi potencijalni rizik pogrešnog obračuna upotrebne vrijednosti, ukoliko bi se dokazalo da korišćenje pretpostavke nisu reprezentativne. Politika Društva jeste da se test obezvrjeđenja radi na bazi projektovanog 10-godišnjeg toka gotovine i procjena koje predstavljaju najrealnija očekivanja rukovodstva u vezi tržišnih učesnika i očekivanja koja uzimaju u obzir slične transakcije i razvoj industrije.

2. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

2.3.1. Korišćenje procjena (Nastavak)

c) Obezvrjeđenje gudvila (nastavak)

U cilju određivanja nadoknadive vrijednosti poslovnih segmenata, Društvo obračunava fer vrijednost operativnih segmenata umanjenu za troškove prodaje. Prilikom obračuna, Crnogorski Telekom je koristio prosječnu ponderisanu cijenu kapitala (weighted average cost of capital – WACC) prije oporezivanja i procjene stalne stope rasta (perpetual growth rate – PGR) u Crnoj Gori i podsektoru telekomunikacija. WACC se određuje na osnovu modela određivanja cijene finansijske imovine – CAPM (capital asset pricing model) koristeći se prosječnim beta koeficijentima grupe sličnih sredstava, desetogodišnjeg beskuponskog prinosa i dugovnog rata u skladu sa uobičajenom zaduženosti sličnih telekomunikacijskih kompanija. Procjene stalne stope rasta (PGR) su u skladu sa dugoročnim stopama rasta u telekomunikacijskom sektoru.

Osnovne pretpostavke koje su korišćene za proračun fer vrijednosti:

	Fiksna Telefonija i Internet	Mobilna Telefonija
EBITDA	28%	36%
Stopa rasta	1,5%	0,5%
Diskontna stopa	9,33%	12,18%

Tabela ispod uključuje analize osjetljivosti koje prikazuju koliki je iznos obezvrjeđenja koja bi trebalo biti priznat na dan 31. decembra 2010. godine po segmentima ako se upotrijebe 62% niži tokovi gotovine nego što su upotrijebljeni u obračunima, ili 21% od WACC za Fiksnu telefoniju i Internet ili 39% niži tokovi gotovine ili 19% od WACC za Mobilnu telefoniju, uz nepromijenjene ostale pretpostavke (ceteris paribus). Bilo kakva kombinacija ovih hipotetičkih promjena rezultirala bi većim iznosima obezvrjeđenja. Procenti koji su objelodanjeni u okviru analize osjetljivosti predstavljaju procenat zaokružen na najbliži cijeli procenat (bez decimala) koji bi doveo do obezvrjeđenja.

Analize osjetljivosti Fiksne Telefonije i Interneta obračuna obezvrjeđenja segmenata u 2010 (iznosi u EUR)	Tokovi gotovine (62%)	WACC (21%)	PGR (N/A)
Fiksna Telefonija	(410)	(423)	(N/A)
Analize osjetljivosti Mobilne telefonije obračuna obezvrjeđenja segmenata u 2010 (iznosi u EUR)	Tokovi gotovine (39%)	WACC (19%)	PGR (N/A)
Mobilna Telefonija	(435)	(84)	N/A

2. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

2.3.1. Korišćenje procjena (Nastavak)

d) Obezvrjeđenje potraživanja iz poslovnih odnosa i ostalih potraživanja

Društvo obračunava iznos obezvrjeđenja za sumnjiva potraživanja na bazi procijenjenih iznosa gubitaka koji nastaju kao posljedica nemogućnosti naših korisnika da redovno izmiruju svoje dospjele obaveze. Našu procjenu baziramo na starosnoj analizi potraživanja i prethodnom iskustvu kada su u pitanju otpisi potraživanja, analizama boniteta korisnika i promjenama odobrenih rokova dospijea. Ovi faktori se periodično pregledaju, i kada je to neophodno, vrše se promjene u obračunu iznosa obezvrjeđenja. Obračunavanje obezvrjeđenja uključuje i formiranje pretpostavki o budućem ponašanju korisnika i iznosu buduće naplate. Ako se finansijski položaj naših korisnika pogorša, aktuelni iznosi otpisa postojećih potraživanja mogu biti veći od očekivanih i mogu preći nivo iznosa obezvrjeđenja priznatih do sada.

Dugoročna potraživanja uključuju specifična potraživanja od Vlade Republike Crne Gore (Napomena 9) za koje Društvo procjenjuje da su u potpunosti naplativa i da se ne očekuje obezvrjeđenje ovih potraživanja. Ova procjena je zasnovana na prethodnom iskustvu u naplatama.

e) Rezervisanja

Rezervisanja su, u principu, zasnovana na našem profesionalnom sudu, pogotovo kada je riječ o sudskim sporovima. Društvo procjenjuje mogući nepovoljni razvoj događaja kao rezultat zbivanja u prošlosti i ukoliko je vjerovatnoća preko 50% da će spor biti izgubljen, Društvo vrši rezervisanje kojim se u cjelini obezbjeđuje pokrivanje iznosa potencijalne obaveze po osnovu negativnog razrješenja spora.

f) Beneficije zaposlenih

Beneficije zaposlenih kao što su otpremnine za odlazak u penziju i jubilarne nagrade, su obračunate na bazi aktuarskih pretpostavki o očekivanom preostalom radnom vijeku zaposlenih. Usled velikog nivoa nezvjesnosti, u nekim slučajevima postoji mogućnost da očekivani odliv ne bude u skladu sa stvarnim odlivom po osnovu beneficija zaposlenih.

2. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

2.4. Preračunavanje stranih valuta

Poslovne promjene u stranoj valuti su preračunate u funkcionalnu valutu primjenom zvaničnih deviznih kurseva važećih na dan poslovne promjene. Iznosi u finansijskim izvještajima su izraženi u EUR koja je i funkcionalna valuta Društva. Pozitivne i negativne kursne razlike koje nastaju preračunom monetarnih sredstava i obaveza iskazanih u stranim sredstvima plaćanja i preračunom transakcija u toku godine iskazane su u okviru finansijskih prihoda / (rashoda) u izvještaju o sveobuhvatnom prihodu.

2.5. Finansijski instrumenti

Finansijski instrument je bilo koji ugovor koji utiče na povećanje finansijskih sredstava jednog preduzeća i finansijskih obaveza ili kapitalnog instrumenta drugog preduzeća.

U finansijska sredstva Društva spadaju: gotovina i gotovinski ekvivalenti, instrument kapitala drugog društva (finansijska sredstva raspoloživa za prodaju) i ugovorena prava na priliv gotovine (zajmovi, poslovna i ostala potraživanja).

Finansijske obaveze Društva uključuju ugovorenu obavezu isplate gotovine ili nekog drugog finansijskog sredstva drugom društvu.

Finansijske obaveze, prije svega, uključuju obaveze prema bankama, povezanim licima i obaveze prema dobavljačima.

2.5.1. Finansijska sredstva

Društvo klasifikuje svoja finansijska sredstva u dvije kategorije:

- krediti i potraživanja
- finansijska sredstva raspoloživa za prodaju

Klasifikacija zavisi od namjene i svrhe za koju se finansijska sredstva pribavljaju. Menadžment određuje klasifikaciju finansijskog sredstva prilikom inicijalne klasifikacije.

Normalne kupovine i prodaje finansijskih sredstava su prepoznate na dan trgovine, tj. datum na koji se Društvo obavezuje da kupi tj. proda finansijsko sredstvo. Investicije su inicijalno prepoznate po fer vrijednosti uvećane za troškove transakcije za sva finansijska sredstva koja nisu klasifikovana po fer vrijednosti kroz izvještaj o sveobuhvatnom prihodu.

Na svaki datum Izvještaja o finansijskom položaju, Društvo procjenjuje da li postoji objektivni dokaz da je neko finansijsko sredstvo ili grupa finansijskih sredstava obezvrijedena. Ukoliko negativan događaj, nakon inicijalnog prepoznavanja sredstva, ima uticaj na promjenu procijenjenih budućih novčanih tokova finansijskog sredstva ili grupe finansijskih sredstava, a koji može biti realno procijenjen, smatra se objektivnim indikatorom obezvredjenja.

2. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

2.5. Finansijski instrumenti (nastavak)

2.5.1. Finansijska sredstva (nastavak)

Gubici po osnovu obezvređenja finansijskih sredstava su prepoznati u izvještaju o sveobuhvatnom prihodu naspram računa ispravke sve do potpunog isknjižena finansijskog sredstva, kada je neto iznos (uključujući bilo kakav iznos obezvređenja) isključen iz Izvještaja o finansijskom položaju društva. Dobici ili gubici prilikom isknjižena finansijskih sredstava su obračunati i prepoznati kao razlika između dobitaka od prodaje i neto iznosa koji je isključen iz knjiga.

Finansijska sredstva su isknjižena iz bilansa onda kada je pravo priliva gotovine prošlo ili je prenešeno, i Društvo je prebacilo sve rizike i nagrade samog vlasništva na drugo pravno lice.

2.5.1.1. Krediti i potraživanja

Kredit i potraživanja su nederivatna finansijska sredstva sa fiksnim ili određenim plaćanjima koja nisu kotirana na aktivnim tržištima. Prikazana su u okviru obrtnih sredstava, osim onih koji dospijevaju 12 mjeseci nakon datuma Izvještaja o finansijskom položaju. Takva sredstva su klasifikovana u okviru stalne imovine.

Sledeća sredstva spadaju u kategoriju „kredita i potraživanja“:

- gotovina i gotovinski ekvivalenti
- kratkoročni depoziti u bankama
- potraživanja iz poslovnih odnosa
- krediti zaposlenima
- ostala potraživanja

Kredit i potraživanja se inicijalno priznaju po njihovoj fer vrijednosti, a zatim se mjere po amortizovanom trošku koristeći metod efektivne kamatne stope umanjenom za iznos eventualnog obezvređenja.

Sadašnja vrijednost kredita i potraživanja, koji bi inače bili zastajali, a čiji su uslovi dogovoreni, nije obezvrijedjena ukoliko se naplata, usled ponovnih pregovora, smatra osiguranom.

a) Gotovina i gotovinski ekvivalenti

Gotovina i gotovinski ekvivalenti uključuju novac iz blagajne, novac na bankovnim računima i sve kratkoročne visoko likvidne depozite sa osnovnim dospeljem do tri mjeseca ili manje.

b) Kratkoročni depoziti u bankama

Kratkoročni depoziti u bankama su u Izvještaju o finansijskom položaju prikazani kao depoziti po svojoj nominalnoj vrijednosti sa dospeljem od 3 do 12 mjeseci. Potraživanja po osnovu kamata iz depozita prikazani su odvojeno u Izvještaju o finansijskom položaju kao ostala potraživanja. Zajednički prihodi od kamata prikazani su u izvještaju o sveobuhvatnom prihodu kao ostali nastali poslovni prihodi.

c) Potraživanja iz poslovnih odnosa i ostala potraživanja

Potraživanja iz poslovnih odnosa se inicijalno priznaju po njihovoj fer vrijednosti, a zatim se mjere po amortizovanom trošku koristeći metod efektivne kamatne stope umanjenom za iznos rezervisanja ispravke vrijednosti.

Rezervisanje za obezvređenje potraživanja iz poslovnih aktivnosti određuje se u slučaju kada postoje objektivni uslovi da Društvo neće biti u mogućnosti da naplati sve iznose u skladu sa inicijalnim uslovima naplate potraživanja. Značajni finansijski problemi dužnika, mogućnost bankrota ili finansijske reorganizacije dužnika, greške ili nepravilnosti u naplati predstavljaju indikatore obezvređenja potraživanja iz poslovnih odnosa.

2. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

2.5. Finansijski instrumenti (nastavak)

2.5.1. Finansijska sredstva (nastavak)

2.5.1.1. Krediti i potraživanja (nastavak)

c) Potraživanja iz poslovnih odnosa i ostala potraživanja (nastavak)

Iznos rezervisanja po osnovu obezvrjeđenja predstavlja razlika između knjigovodstvene vrijednosti imovine i sadašnje vrijednosti procijenjenih budućih novčanih tokova, diskontovanih u skladu sa efektivnom kamatnom stopom. Knjigovodstvena vrijednost imovine smanjuje se za iznos identifikovanog obezvrjeđenja, kroz upotrebu konta obezvrjeđenja, a iznos gubitka se priznaje u izvještaju o sveobuhvatnom prihodu u okviru „ostalih poslovnih rashoda – trošak obezvrjeđenja potraživanja“.

Društvo, kao prvi korak, utvrđuje pojedinačne indikatore obezvrjeđenja za finansijska sredstva koja su materijalno značajna, kao i kolektivne za finansijska sredstva koja su manjih pojedinačnih vrijednosti. Iznos rezervisanja po osnovu ispravke vrijednosti potraživanja je obračunat na bazi procjene o njihovoj naplativosti, uzimajući u obzir istorijske podatke naplate potraživanja. Ukoliko ne postoji objektivni indikator obezvrjeđenja prilikom pojedinačne ocjene finansijskih sredstava, Društvo uključuje potraživanje u grupu finansijskih sredstava sa sličnim kreditnim rizikom, i vrši kolektivnu ocjenu indikatora obezvrjeđenja. Sredstva koja su, prilikom pojedinačne ocjene, obezvrjeđenja, nisu uključena kolektivnu ocjenu indikatora obezvrjeđenja. Kolektivna ocjena indikatora obezvrjeđenja se, u skladu sa politikom Društva, vrši na bazi starosne strukture potraživanja, usled velikog broja sličnih tipova korisnika.

U slučaju kada se utvrdi da je potraživanje iz poslovnih odnosa u potpunosti nenaplativo, otpisuje se na teret već izvršenog obezvrjeđenja vrijednosti. Naknadna naplata prethodno otpisanih potraživanja iz poslovnih odnosa evidentira se u izvještaju o sveobuhvatnom prihodu u okviru smanjenja „ostalih poslovnih rashoda – trošak obezvrjeđenja potraživanja“.

Iznosi obaveza prema, i potraživanja od, ostalih operatora su prikazani u neto iznosu, u slučajevima gdje postoji pravo netiranja potraživanja i obaveza, a iznosi se isplacuju na neto principu (kao što je prihod i rashod od interkonekcije).

d) Krediti zaposlenima

Dugoročni krediti predstavljaju kredite odobrene zaposlenima za stambene potrebe. Ovi krediti sa sobom nose značajno nižu, ili bez kamatne stope od preovlađujuće stope na tržištu. U finansijskim izvještajima su inicijalno prikazani po svojoj fer vrijednosti koja se određuje kao sadašnja vrijednost svih budućih priliva u gotovini, diskontovana za iznos preovlađujuće tržišne kamatne stope za slične instrumente (slične po valuti, roku otplate, vrsti kamatne stope i drugim faktorima), sa sličnim kreditnim rejtingom. Razlika između novčanog transfera i fer vrijednosti predstavlja vrijednost koju Društvo priznaje kao refundaciju zaposlenom i u izvještaju o sveobuhvatnom prihodu se prikazuje ravnomjerno u toku perioda na koji je kredit odobren ili očekivanog radnog vijeka zaposlenog, u zavisnosti koji je kraći.

Dugoročni krediti namijenjeni zaposlenima odnose se i na dugoročne kredite za određeni broj zaposlenih za koje je Društvo u obavezi da opiše ostatak kredita, ukoliko su ispunjena naredna dva uslova: 1) da je 25% kredita otplaćeno; i 2) da je istekao obavezujući period rada u Društvu određen ugovorom. Društvo ocjenjuje vjerovatnoću spunjenja obavezujućeg perioda lojalnosti firmi od strane zaposlenih (prije svega imajući u vidu da je u toku obavezujućeg perioda lojalnosti firmi 25% kredita otplaćeno). U slučaju da Društvo ocijeni da zaposleni neće ispuniti obavezujući period lojalnosti firmi, Društvo priznaje kredita potraživanja po fer vrijednosti koja podrazumijeva sadašnju vrijednost potraživanja diskontovanu po tekućoj tržišnoj kamatnoj stopi (naknadno umanjenoj za gubitke po osnovu obezvrjeđenja potraživanja u skladu sa očekivanim budućim prilivima). Razlika između niže ugovorne kamatne stope i tržišne kamatne stope predstavlja fer vrijednost. Taj trošak Društvo priznaje kao refundaciju zaposlenom i u izvještaju o sveobuhvatnom prihodu se prikazuje ravnomjerno u toku perioda na koji je kredit odobren ili očekivanog radnog vijeka zaposlenog, u zavisnosti koji je kraći.

2. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

2.5. Finansijski instrumenti (nastavak)

2.5.1. Finansijska sredstva (nastavak)

2.5.1.1. Krediti i potraživanja (nastavak)

d) Krediti zaposlenima (nastavak)

Ukoliko se očekuje da će zaposleni ispuniti obavezujući period lojalnosti firmi, 25% kredita inicijalnog iznosa kredita se priznaje kako je navedeno u prethodnom pasusu. 75% inicijalnog iznosa kredita se tretira kao unaprijed isplaćena beneficija zaposlenima i amortizuje se proporcionalnom metodom u toku obavezujućeg perioda lojalnosti sve do potpune isplate beneficija (tj. sve dok zaposleni svojim radom stiče pravo na buduće beneficije), zato što Društvo ima buduća očekivanja po osnovu priliva ekonomskih beneficija sadržanih u takvom sredstvu u toku obavezujućeg perioda lojalnosti. U suprotnom, prekid ugovora od strane zaposlenog (u slučaju kada zaposleni prekine ugovor prije isteka obavezujućeg perioda lojalnosti) će, u skladu sa odredbama zaključenog ugovora, dovesti do refundacije sredstava. Amortizacija unaprijed plaćenih beneficija je iskazana u izvještaju o sveobuhvatnom prihodu u okviru Ostalih troškova zaposlenih.

Iznos rezervisanja za obezvrjeđenje kredita zasnovan je na procjeni Rukovodstva na dan objelodanjivanja Izvještaja o finansijskom položaju nakon što su uzeti u obzir tokovi gotovine koji mogu rezultirati iz prinudne naplate umanjene za sve troškove sticanja i prodaje sredstva obezvrjeđenja. Ipak, za mnoge vrste obezvrjeđenja, naročito nekretnine, u Crnoj Gori su bile ozbiljno ugrožene skorim nestabilnostima na globalnom finansijskom tržištu, što je rezultiralo niskim nivoom likvidnosti za određene vrste sredstava. Kao rezultat, ostvariva vrijednost prinudne naplate može se razlikovati od procijenjene vrijednosti koja se obračunava za obezvrjeđenje.

2.5.1.2. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju

Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju su nederivatna finansijska sredstva koja su ili označena u ovoj kategoriji ili nisu kvalifikovana ni u jednoj od ostalih kategorija. Uključuju se u ostalu stalnu imovinu, osim ako rukovodstvo namjerava da otuđi plasman u toku 12 mjeseci od datuma Izvještaja o finansijskom položaju.

Finansijski plasmani raspoloživi za prodaju (dugoročni i kratkoročni) sastoje se od učešća u kapitalu inostranih subjekata.

Kupovina i prodaja dugoročnih finansijskih plasmana se priznaje na datum trgovanja – tj. datum kada Društvo pristaje da kupi ili proda plasman.

Nakon početnog priznavanja svi dugoročni finansijski plasmani raspoloživi za prodaju iskazuju se po fer vrijednosti, sa izuzetkom što svaki plasman koji nema tržišnu cijenu formiranu na aktivnom tržištu odnosno čija fer vrijednost ne može biti pouzdano određena, iskazan je po nabavnoj vrijednosti uključujući transakcione troškove, umanjenoj za priznato obezvrjeđenje vrijednosti navedenih plasmana.

Dobici i gubici koji proizilaze iz promjena fer vrijednosti finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju priznaju se direktno u kapitalu u okviru revalorizacionih rezervi, uz izuzetak gubitaka po osnovu obezvrjeđenja koji se priznaju direktno u izvještaju o sveobuhvatnom prihodu. Dobici ili gubici po osnovu prodaje, ili obezvrjeđenja ovih hartija od vrijednosti koji su prethodno priznati u revalorizacionim rezervama se uključuju u izvještaju o sveobuhvatnom prihodu tekućeg perioda.

Fer vrijednost se određuju na aktivnom tržištu, ili u slučaju odsustva aktivnog tržišta, na osnovu najbolje procjene Telekoma o iznosu fer vrijednosti navedenih ulaganja korišćenjem metoda diskontovanja novčanih tokova ili oslanjanjem na mišljenje nezavisnog eksperta. Nije bilo promjena u fer vrijednosti finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju za finansijsku godinu koja se završava 31. decembra 2010.

2. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

2.5. Finansijski instrumenti (nastavak)

2.5.2. Finansijske obaveze

Sve finansijske obaveze iskazane po amortizovanoj vrijednosti.

2.5.2.1 Finansijske obaveze iskazane po amortizovanoj vrijednosti

Kategorija finansijskih obaveza iskazanih po amortizovanoj vrijednosti uključuje sve finansijske obaveze klasifikovane „po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha“.

a) Krediti i ostale pozajmice

Kredit i ostale pozajmice se prvobitno prikazuju po fer vrijednosti umanjenoj za iznos transakcionih troškova pribavljanja kredita. Nakon inicijalnog priznavanja, krediti se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti. Bilo koja razlika između vrijednosti primljenih sredstava i amortizovane vrijednosti prikazuje se u izvještaju o sveobuhvatnom prihodu tokom perioda trajanja kredita, korišćenjem efektivne kamatne stope.

b) Obaveze iz poslovanja i ostale obaveze

Obaveze prema dobavljačima se u momentu inicijalnog priznavanja iskazuju se po fer vrijednosti, a kasnije se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti korišćenjem efektivne kamatne stope. Amortizovana vrijednost obaveza prema dobavljačima je jednaka njihovoj fer vrijednosti, usled kratkog roka dospijeća.

2.6. Zalihe

Zalihe se evidentiraju po nabavnoj vrijednosti ili neto prodajnoj vrijednosti u zavisnosti koja je niža i priznaju se primjenom metoda prosječnih nabavnih cijena. Nabavna vrijednost podrazumijeva sve troškove nabave i ostale troškove koje podrazumijevaju dovođenje zaliha u upotrebno stanje. Neto prodajna vrijednost je cijena po kojoj zalihe mogu biti prodane u normalnim uslovima poslovanja, nakon umanjenja cijene za troškove prodaje.

Tercćenjem "Ostalih poslovnih rashoda" vrši se ispravka vrijednosti zaliha u slučajevima kada se ocijeni da je potrebno svesti vrijednost zaliha na njihovu neto ostvarivu prodajnu vrijednost.

Mobilni telefoni se često prodaju za vrijednost nižu od nabavne što je povezano sa promotivnim aktivnostima, u cilju dobijanja novih pretplatnika. Takav gubitak na prodaji opreme se priznaje samo u slučajevima ukoliko nabavna vrijednost prodatih mobilnih telefona dostigne iznos prihoda alociranih na mobilne telefone.

2. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

2.7. Nematerijalna ulaganja

Nematerijalna ulaganja Društva iskazana su po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za akumulirani iznos amortizacije i obezvređenje.

Na dan Izvještaja o finansijskom položaju, nematerijalna ulaganja uključuju: stečena prava kompjuterskog softvera koja ne predstavljaju sastavni dio nabavne vrijednosti hardvera, telekomunikacione i druge licence, nematerijalna sredstva u pripremi i gudvil.

Stečena prava kompjuterskog softvera su kapitalizovana na bazi nastalih nabavnih troškova, kao i troškova nepodnih za puštanje u rad. Ovi troškovi su amortizovani u toku korisnog vijeka trajanja softvera. Troškovi u vezi sa održavanjem kompjuterskih softvera i licence koje se plaćaju na godišnjem nivou se priznaju kao trošak. Troškovi direktno vezani za proizvodnju unikatnih softvera, kao i razvoj internih kompjuterskih softvera, kontrolisanih od strane Društva, sa pretpostavljenom koristi koja prelazi godinu dana, priznaju se kao nematerijalna sredstva. Direktni troškovi uključuju troškove zaposlenih na razvoju softvera. Troškovi razvoja internog softvera koji su priznati kao nematerijalno sredstvo, se amortizuju u skladu sa njihovim predviđenim vijekom upotrebe. S obzirom da ova sredstva predstavljaju nematerijalnu poziciju u odnosu na ukupna nematerijalna ulaganja, nisu posebno objelodanjena u napomenama.

Troškovi nastali po osnovu sticanja licenca su kapitalizovani, uključujući i sve povezane troškove pozajmljivanja. Korisni vijekovi upotrebe licenci su određeni na osnovu ugovora i amortizovani pravolinijski u toku vremena raspoloživosti licenci. Mogućnost obnavljanja ugovora nije uzeta u obzir prilikom određivanja korisnog vijeka upotrebe.

Nematerijalna ulaganja u pripremi obuhvataju usluge od spoljnih saradnika kao i interno generisane usluge za nematerijalna ulaganja koja još nisu kompletirana. Ova stavka uključuje investicije u toku u tekućem i/ili prethodnom finansijskom periodu.

Gudvil predstavlja višak nabavne vrijednosti prilikom sticanja preko učešća Društva u neto fer vrijednosti identifikovanih sredstava povezanog pravnog lica priznatog na datum sticanja. Gudvil nastao pri sticanju povezanih pravnih lica je uključen u okviru bilansne pozicije "nematerijalnih ulaganja". Odvojeno priznat gudvil se testira radi utvrđivanja potencijalnog umanjenja jednom godišnje. Posle početnog priznavanja vrednuje se po nabavnoj vrijednosti i umanjuje za sve akumulirane gubitke od umanjenja vrijednosti. Imparitetni gubici se ne storniraju. Dobici i gubici sticanja subjekta uključuju knjigovodstvenu vrijednost gudvila prodanog subjekta.

Za potrebe testiranja umanjenja vrijednosti, gudvil se raspoređuje na svaku od jedinica grupe koja generiše priliv. Raspoređivanje se vrši na one jedinice koje generišu prihode ili grupe jedinica koje generišu prihode za koje se očekuje da će ostvariti priliv po osnovu poslovnih kombinacija u kojima je gudvil nastao.

Amortizacija nematerijalnih ulaganja koja ne uključuju Gudvil je obračunata proporcionalnom metodom tokom korisnog vijeka trajanja sredstva. Na godišnjem nivou, Crnogorski Telekom pregleda korisne vijekove upotrebe nematerijalnih ulaganja u zavisnosti od trenutnog razvoja, planova zamjene i napredaka u tehnologiji. Više detalja o sredstvima kojima je promijenjen vijek upotrebe u tekućoj godini se nalazi u napomeni 5.

Kada sredstva u sebi sadrže elemente i materijalne i nematerijalne inovine, u određivanju računovodstvenog tretmana pod MRS 16 – Imovina i oprema ili MRS 38 – Nematerijalna ulaganja, menadžment procjenjuje koji je element značajniji za sredstvo i u zavisnosti od toga vrši klasifikaciju.

2. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

2.7. Nematerijalna ulaganja (nastavak)

Najbitnije licence i period komercijalne upotrebe su nabrojane kako slijedi:

Telekomunikaciona licenca fiksne telefonije

Agencija za telekomunikacije Republike Crne Gore izdala je Telekomu telekomunikacionu licencu na period od 25 godina, počevši od 1. januara 2002. godine.

U skladu sa Pravilnikom o izmjenama i dopunama uputstava o utvrđivanju visine naknade za registraciju i licence telekomunikacionih operatora i pružalaca telekomunikacionih servisa od 5. novembra 2004. godine, Ministarstvo ekonomije Vlade Republike Crne Gore propisalo je i posebnu godišnju naknadu za obavljanje međunarodnog saobraćaja za svaku godinu perioda važenja telekomunikacione licence. Navedena naknada plaća se jednokratno u iznosu utvrđenom od strane Agencije za telekomunikacije Republike Crne Gore. Licenca za obavljanje međunarodnog saobraćaja je odobrena na period od 23 godine.

Licenca za obavljanje javnih fiksnih telekomunikacionih usluga se kapitalizuje i amortizuje ravnomjerno tokom procijenjenog vijeka korišćenja licence.

Agencija za radio-difuziju Republike Crne Gore je u oktobru 2007. godine izdala Telekomu na period od 10 godina licencu za izgradnju i korišćenje distribucije radio i televizijskih programa korisnicima (IPTV licenca). U skladu sa pravilima izdavanja i korišćenja licence za distribuciju radio i televizijskih programa Društvo je dužno da isplati odjednom naknadu za registraciju. Trošak sticanja IPTV licence je proporcionalno kapitalizovan i amortizovan u skladu sa procijenjenim korisnim vijekom trajanja.

Telekomunikaciona licenca mobilne telefonije

Telekomunikaciona licenca odnosi se na opštu licencu za vođenje GSM 900 Mhz mobilne telefonije, izdatu od strane Agencije za telekomunikacije Republike Crne Gore na period od 15 godina, počevši od 1. januara 2002. godine. Po isteku navedenog roka telekomunikacione licence T Mobile će imati opciju da obnovi licencu na 10 godina po cijeni koje je jednaka nominalnoj vrijednosti.

28. Marta 2007 godine Agencija je dodijelila Društvu 3G licencu na period od 15 godina.

Licenca za obavljanje mobilnih telekomunikacionih usluga se kapitalizuje i amortizuje ravnomjerno tokom procijenjenog vijeka korišćenja licence.

2. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

2.7. Nematerijalna ulaganja (nastavak)

Licenca za pružanje servisa internet mreža

Licenca za pružanje servisa internet mreža odnosi se na opštu licencu za pružanje servisa mreža na teritoriji Republike Crne Gore, izdatom od strane Agencije za telekomunikacije Crne Gore na period od 5 godina, počevši od 16. januara 2002. godine. Licenca za pružanje servisa internet mreža omogućava servise elektronske razmjene podataka, elektronske pošte, konverzije protokola, pristupa bazi podataka ili servisima mreža za upravljanje podacima, govorne pošte, videokonferencija i druge telekomunikacione servise. Licenca je obnovljena 13. februara 2007. godine na period od 10 godina.

Društvo je u obavezi da plaća godišnju naknadu Agenciji za telekomunikacije Republike Crne Gore koja se obračunava u iznesu od 1% od ukupno ostvarenih prihoda fiksne i mobilne telefonije u prethodnoj kalendarskoj godini. Navedeni troškovi Agencije za telekomunikacije Republike Crne Gore prikazani su u bilansu uspjeha u okviru „ostalih poslovnih rashoda“.

2.8. Nekretnine i oprema

Nekretnine i oprema Društva iskazani su po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za akumuliranu amortizaciju i trošak po osnovi obezvrjeđenja.

Nabavna vrijednost nekretnine i opreme se sastoji od nabavne vrijednosti sredstva, uključujući uvozne obaveze i povezane takse nakon oduzimanja eventualnih popusta, kao i troškovi neposrednih za puštanje u rad datog sredstva, kao i gubitke stavljanja sredstva van upotrebe ukoliko je neophodno.

Trošak nabavke telekomunikacione opreme se sastoji od svih direktno povezanih troškova, uključujući polaganje kablova do prostorija preplatnika kao i eventualne troškove pozajmljivanja.

Naknadna ulaganja u postojeće nekretnine i opremu se priznaju kao posebne – odvojene stavke nekretnina i opreme samo u slučajevima kada je vjerovatno da će Društvo ostvariti buduće ekonomske koristi po osnovu korišćenja navedenih nekretnina i opreme, i samo ako se naknadna ulaganja mogu pouzdano izmjeriti. Sva ostala ulaganja u održavanje i popravke iskazuju se kao trošak bilansa uspjeha obračunskog perioda u kom su nastali.

Kada su sredstva rashodovana, nabavna vrijednost i akumulirana amortizacija se isknižava iz evidencije nekretnina i opreme, a gubitak se prepoznaje u godišnjem profitu kao trošak amortizacije.

Kada se sredstva prodaju nabavna vrijednost i akumulirana amortizacija se isknižava iz evidencije nekretnina i opreme, a povezani gubitak ili dobitak je prepoznat u izvještaju o sveobuhvatnom prihodu.

Materijalna sredstva u pripremi obuhvataju usluge od spoljnih saradnika kao i interno generisane usluge za materijalna sredstva koja još nisu kompletirana. Ova stavka uključuje investicije u toku u tekućem i/ili prethodnom finansijskom periodu. Po kompletiranju ovakvih sredstava, odnosno iznosi knjiženi pod plaćenim avansima ili materijalnom imovinom u pripremi su preklasifikovani na odgovarajuće pozicije nekretnina i opreme u Izvještaju o finansijskom položaju.

Amortizacija je obračunata proporcionalnom metodom tokom korisnog vijeka trajanja. Na godišnjem nivou, Crnogorski Telekom pregleda korisne vijekove upotrebe materijalnih ulaganja u zavisnosti od trenutnih razvoja, planova zamjene i napredaka u tehnologiji. Više detalja o sredstvima kojima je promijenjen vijek upotrebe u tekućoj godini se nalazi u Napomeni 7.

2. PREGLED ZNAČAJNIJI RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

2.9. Amortizacija

a) Amortizacija nematerijalnih ulaganja

Nematerijalna ulaganja se amortizuju tokom njihovog ekonomskog korisnog vijeka trajanja.

Amortizacija nematerijalnih ulaganja obračunava se primjenom proporcionalnog metoda u cilju otpisa imovine u toku njenog procijenjenog korisnog vijeka upotrebe. Rezidualna vrijednost i preostali korisni vijek upotrebe se provjeravaju i, ako se ukaže potreba modifikuju, na dan Izvještaja o finansijskom položaju.

Korisni vijek upotrebe nematerijalnih ulaganja nabavljenih u toku godine utvrđuje se u skladu sa ugovorom o korišćenju tih ulaganja. Ukoliko se ugovorom o korišćenju nematerijalnih ulaganja ne precizira period korišćenja, kao što je to slučaj za softvere, korisni vijek upotrebe se procjenjuje na 5 godina. Primijenjene stope su prikazane u pregledu koji slijedi.

<u>Nematerijalna ulaganja</u>	<u>Korisni vijek (godina)</u>
Telekomunikacione licence:	
- Fiksna telefonija	
a) Telekomunikaciona licenca - (obavljanje javnih fiksnih telekomunikacionih usluga)	25
b) Telekomunikaciona licenca - (obavljanje medunarodnog saobraćaja)	25
c) IPTV licenca	10
- mobilna telefonija	15
- internet mreža	10
Kupljeni softveri	5
Microsoft licenca	5

b) Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme

Zemljište se ne amortizuje. Amortizacija ostalih sredstava se obračunava na nabavnu vrijednost na početku godine kao i na osnovna sredstva stavljena u upotrebu tokom godine, primjenom proporcionalnog metoda u toku njihovog korisnog vijeka upotrebe.

Rezidualna vrijednost i preostali korisni vijek upotrebe se provjeravaju i modifikuju, ako se ukaže potreba na dan Izvještaja o finansijskom položaju. Ukoliko je potrebno rezidualna vrijednost i korisni vijek upotrebe nekretnina i opreme se revidira i koriguje, na dan Izvještaja o finansijskom položaju. U slučaju da se očekivanja razlikuju od prethodnih procjena, promjene su obračunate kao adekvatna korekcija računovodstvenih procjena i kalkulacija amortizacionih troškova za tekući i naredni period.

<u>Glavne grupe nekretnina i opreme</u>	<u>Procijenjeni korisni vijek (godina)</u>
Zgrade	40
Mjesne mreže	20
Optički kabl	20
Telefonska centrala sa pripadajućom opremom	7
Prenosni sistemi i oprema za prenos	10
Računari i računarska oprema	3
Mipnet mreža	5, 6
Ruteri i prekidači	5, 7

2. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIJI POLITIKA (Nastavak)

2.10. Obezvrjeđenje nematerijalnih ulaganja, nekretnina i opreme

Nefinansijska sredstva (osim gudvil-a), se provjeravaju u cilju identifikacije obezvrjeđenja kada god događaji ili promjene okolnosti ukazuju da knjigovodstvena vrijednost sredstava ne predstavlja njihovu nadoknadivu vrijednost. Gubitak od obezvrjeđenja se priznaje u iznosu u kom knjigovodstvena vrijednost sredstava prelazi iznos njihove nadoknadive vrijednosti. Nadoknadiva vrijednost je neto prodajna cijena sredstva ili njegova vrijednost u upotrebi, u zavisnosti od toga koja je od ovih vrijednosti veća. Za svrhe identifikacije obezvrjeđenja, sredstva su grupisana po najnižim nivoima za koje su odvojeno identifikovane jedinice koje generišu gotovinu.

S obzirom da rukovodstvo Crnogorskog Telekoma posmatra gudvil na nivou CGU, test obezvrjeđenja je urađen na ovom nivou. Društvo je obavilo test obezvrjeđenja pojedinačno za segmente fiksne i mobilne telefonije kao jedinice koja generišu gotovinu. Jedinica koja generiše gotovinu se testira na obezvrjeđenje jednom godišnje ili češće ukoliko je potrebno ili okolnosti ukazuju da je možda došlo do obezvrjeđenja.

Nadoknadiva vrijednost poslovnih jedinica i izvještajnih segmenata se izračunava na osnovu fer vrijednosti umanjene za troškove prodaje određene diskontovanim projektovanim tokovima gotovine ovih entiteta u narednih 10 godina sa konačnom vrijednošću. Ovo je u velikoj mjeri zasnovano na pretpostavkama te stoga u sobi sadrži rizik od izračunavanja materijalno različitih nadoknadivih vrijednosti, ukoliko se pretpostavke na kojima je ovakav obračun zasnovan pokažu neadekvatnim. Društvo ima implementiranu politiku obavljanja testa obezvrjeđenja na osnovu desetogodišnje projekcije tokova gotovine zasnovano na razumnim i smislenim pretpostavkama koje predstavljaju najbolju moguću procjenu pretpostavki i očekivanja učesnika na tržištu u vezi sa skorijim sličnim transakcijama i referentnih vrijednosti date grane industrije.

Prilikom obračuna, Crnogorski Telekom je koristio ponderisanu cijenu kapitala (weighted average cost of capital – WACC) prije oporezivanja i procijenenu stalnu stopu rasta (perpetual growth rate – PGR) u Crnoj Gori i podsektoru telekomunikacija. WACC se određuje na osnovu modela određivanja cijene finansijske imovine – CAPM (capital asset pricing model) koristeći se prosječnim beta koeficijentima grupe sličnih sredstava, desetogodišnjeg beskuponskog prinosa i dugovnog racia u skladu sa uobičajenom zaduženosti sličnih telekomunikacijskih kompanija, dok su upotrijebljene PGR stope rasta u skladu sa dugoročnim stopama rasta u telekomunikacijskom sektoru.

Promjene u pretpostavkama su prouzrokovane značajnim porastom racia očekivanog toka gotovine u posljednje dvije godine projektovanog desetogodišnjeg toka. Ovaj racio na nivou grupe iznosi 1.7% i 1.6%, dok je u prošloj godini bio negativan. Sledeće pretpostavke su upotrijebljene u obračunu nadoknadive vrijednosti s ciljem određivanja obezvrjeđenja segmenata.

Jedinica koja generiše gotovinu	WACC (%)		PGR (%)	
	2009	2010	2009	2010
Fiksna telefonija i Internet	10.00	9.33	2.00	1.50
Mobilna telefonija	10.00	12.18	2.00	0.50

Iznad opisani test obezvrjeđenja pokazao je da je nadoknadiva vrijednost jedinica koje generišu gotovinu u Društvu veća je od njihove knjigovodstvene vrijednosti te stoga nema potrebe za priznavanjem obezvrjeđenja nemonetarnih sredstava.

2. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

2.11. Rezervisanja i potencijalne obaveze

Rezervisanja se priznaju i više kada Društvo ima zakonsku ili ugovorenu obavezu kao rezultat prošlih događaja i kada je vjerovatno da će odliv resursa koji stvaraju ekonomske dobiti biti potreban da se izmiri obaveza i kada se može pouzdano procijeniti iznos obaveze. Rezervisanja se ne priznaju za buduće poslovne gubitke.

Rezervisanja se odnjeravaju po sadašnjoj vrijednosti izdataka koji će nastati kada se takve obaveze izmire korišćenjem stope prije oporezivanja koja odražava tekuće tržišne procjene vremenske vrijednosti novca i rizika specifičnih za obavezu. Povećanje rezervisanja usljed isteka vremena priznaje se kao rashod po osnovu kamata.

Rukovodstvo Društva je pregledalo sve značajne ugovore u cilju određivanja iznosa obaveze za vraćanje sredstva u prvobitno stanje („ARO“). Na bazi izvršenog pregleda i validnog zakonodavstva u Crnoj Gori, rukovodstvo je zaključilo da trenutno ne postoji obaveza po ovom osnovu.

Nema rezervisanja po pitanju potencijalnih obaveza. Potencijalna obaveza je obaveza koja proizilazi iz prošlih događaja i čije će postojanje biti potvrđeno kroz dešavanje ili nedešavanje jednog ili više nesigurnih događaja koji nisu u potpunosti pod kontrolom Društva; ili tekuća obaveza koja proizilazi iz prošlih događaja ali nije prepoznata jer nije vjerovatno da će odliv sredstava biti potreban da riješi obavezu ili iznos obaveze ne može biti pouzdano izmjeren.

2.12. Beneficije zaposlenih

a) Porezi i doprinosi za obezbjeđenje socijalne sigurnosti zaposlenih

U skladu sa propisima koji se primjenjuju u Republici Crnoj Gori, Društvo je u obavezi da plaća doprinose državnim fondovima, kojima se obezbjeđuje socijalna sigurnost zaposlenih. Ove obaveze uključuju doprinose za zaposlene na teret poslodavca u iznosima obračunatim po stopama propisanim relevantnim zakonskim propisima. Društvo je takođe, obavezna da od bruto plata zaposlenih obustavi doprinose i da ih, u ime zaposlenih, uplati tim fondovima. Doprinosi na teret poslodavca i doprinosi na teret zaposlenog se knjiže na teret rashoda perioda na koji se odnose i priznaju se u okviru Troškova zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda.

Društvo nema drugih obaveza, po ovim osnovama, prema zaposlenima osim mjesečne uplate doprinosa penzionom fondu.

b) Otpremnine za prekid radnog odnosa

Otpremnine za prekid radnog odnosa dospijevaju za isplatu kada Društvo okonča radni odnos zaposlenog prije datuma ispunjavanja uslova za dobijanje otpremnine za odlazak u penziju ili kada zaposleni prihvati u bilo koje vrijeme da dobrovoljno napusti radno mjesto u zamjenu za te beneficije. Društvo priznaje otpremnine za prekid radnog odnosa, kada je odlučeno da se raskine ugovor o radu sa postojećim zaposlenim na osnovu detaljnog formalnog plana bez mogućnosti povratka na posao ili u slučaju kada je potrebno obezbijediti otpremnine za prekid radnog odnosa kao rezultat ponude zaposlenima napravljene kako bi se ohrabrilu dobrovoljno napuštanje radnog mjesta. Naknade koje dospijevaju nakon više od 12 mjeseci nakon datuma izvještaja o finansijskom položaju se diskontuju i svode na njihovu sadašnju vrijednost.

Beneficije zaposlenima koje se plaćaju bez obzira na razlog odlaska zaposlenog se tretiraju kao beneficije nakon prestanka radnog odnosa.

2. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

2.12. Beneficije zaposlenih (nastavak)

c) Otpremnine za odlazak u penziju

Definisana obaveza isplate naknada po osnovu otpremnina obračunava se godišnje od strane nezavisnog ovlaštenog aktuaru korišćenjem metoda projektovanih jedinica kreditiranja. Sadašnja vrijednost definisanih obaveza isplate beneficija je određena diskontovanjem očekivanih budućih isplata primjenom kamatne stope visoko kvalitetnih korporativnih obveznica od 7.18% (2009: 6,38%).

Aktuarski dobiti i gubici proistekli iz prethodnih korekcija i promjena u aktuarskim očekivanjima koji su veći od 10% vrijednosti planskog sredstva ili 10% sadašnje vrijednosti obaveze za definisana primanja po osnovu beneficija, priznaju se u korist ili na teret bilansa uspjeha u toku očekivanog prosječnog preostalog radnog vijeka zaposlenih. Troškovi naknada zaposlenih stečenih po osnovu izvršenog rada se priznaju direktno do nivoa do koga su naknade već iskorišćene, a amortizuju se po proporcionalnoj osnovi tokom prosječnog perioda u kome se naknade iskoriste.

d) Jubilarne nagrade

U skladu sa potpisanim Pojedinačnim kolektivnim ugovorima u okviru Grupe, Telekom, T Mobile i Internet CG su u obavezi da isplate otpremnine u iznosu od 10 minimalnih mjesečnih zarada ostvarenih u društvima između 3 i 9 minimalnih mjesečnih zarada po osnovu jubilarnih nagrada za rad ostvaren u društvu. Broj minimalnih mjesečnih zarada po osnovu jubilarnih nagrada u zavisnosti od godina radnog staža zaposlenih prikazan je u sljedećoj tabeli:

Godine radnog staža u Društvu	Broj najnižih cijena rada
10	3
20	5
30	7
34 (žene)	9
39 (muškarci)	9

Obaveze po osnovu jubilarnih nagrada se obračunavaju na isti način kao definisani planovi beneficija (kao što je objelodanjeno u 2.12c)), osim za aktuarske dobitke i gubitke proistekle iz jubilarnih plaćanja, kao i troškovi naknada zaposlenih stečenih po osnovu izvršenog rada se priznaju direktno u izvještaju o sveobuhvatnom prihodu u periodu u kojem su nastali.

e) Srednjoročni motivacioni plan (MTIP)

U 2007 godini Crnogorski Telekom je pokrenuo Srednjoročni motivacioni plan (MTIP) za svoje top i senior rukovodstvo. Rezervisanje je obračunato po osnovu vjerovatnoće ispunjenja postavljenih ciljeva.

2.13. Pasivna vremenska razgraničenja i primljeni avansi

Obaveze prema dobavljačima se u momentu inicijalnog priznavanja iskazuju po fer vrijednosti, a kasnije se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti korišćenjem efektivne kamatne stope. Amortizovana vrijednost obaveza prema dobavljačima je jednaka njihovoj fer vrijednosti, usled kratkog roka dospjeća.

2. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

2.14. Odloženi i tekući porez na dobit

Odloženi porez na dobit je obezbjeđen u potpunosti, korišćenjem metoda obaveze, koji se usredsređuje na privremene razlike koje se pojavljuju između poreske osnovice dijela imovine ili obaveza i njihovih knjigovodstvenih iznosa u finansijskim izvještajima. Odloženi porez na dobit se određuje korišćenjem poreskih stopa (i zakonima koji regulišu porez na dobit) koje su u primjeni ili za koje se očekuje da će biti u primjeni u periodu kada se sredstvo realizuje ili obaveza izmiruje.

Odložena poreska sredstva su iznosi poreza na dobit naknadivi u budućim periodima koji se priznaju za sve privremene razlike koje se mogu odbiti u mjeri.

Tekući porez na prihod se obračunava u skladu sa usvojenom poreskom regulativom na dan sastavljanja izvještaja o finansijskom položaju. Rukovodstvo periodično procjenjuje poreske pozicije sa osvrtom na situacije definisane usvojenom poreskom regulativom i gdje ima osnova Rukovodstvo određuje rezervisanja za iznose koje očekuje da će platiti Poreskoj upravi

Stavke poreskih pozicija Društva koje predstavljaju procjenu, ponovno se procjenjuju od strane rukovodstva Društva na datum svakog Izvještaja o finansijskom položaju. Obaveze se knjiže za pozicije poreza na dobit, ako rukovodstvo procjenjuje da će najverovatnije rezultovati dodatnim poreskim obavezama u slučaju da poreske vlasti odluče da naknadno ispituju ove pozicije. Procjena se zasniva na tumačenju poreskih zakona koji su stupili na snagu na datum Izvještaja o finansijskom položaju, svim poznatim sudskim odlukama i odlukama drugih nadležnih tijela vezano za ova pitanja. Obaveze za zatezne kamate, kamate i ostale poreze se priznaju na osnovu najbolje procjene rukovodstva o potencijalnom odlivu sredstava potrebnom da se obaveze namire na datum Izvještaja o finansijskom položaju.

2.15. Porezi, doprinosi i druge dažbine koje ne zavise od rezultata poslovanja

Porezi, doprinosi i druge dažbine koje ne zavise od rezultata poslovanja Društva uključuju poreze na nekretnine, doprinose na teret poslodavca po osnovu zarada, kao i razne ostale poreze i doprinose plaćene na osnovu republičkih i opštinskih propisa. Sve prethodno pomenute vrste poreza i doprinosa su uključene u bilans uspjeha kao dio ostalih poslovnih rashoda.

2.16. Akcijski kapital

Akcije iz redovnog poslovanja se klasifikuju kao kapital. Dodatni troškovi koji su direktan proizvod emitovanja novih akcija ili mogućnosti prikazani su u kapitalu kao odbitak od priliva, umanjen za iznos poreza.

2.17. Dividende

Obaveze za dividende akcionarima Društva i manjinskim interesima se evidentiraju kao obaveze i odbitna stavka kapitala (zadržane dobiti) u finansijskim izvještajima Društva, u onom periodu u kom je isplata dividendi odobrena od strane akcionara.

2.18. Prihodi

Prihodi od svih usluga i prodaje opreme (Napomena 23) se iskazuju umanjeni za PDV i popuste. Prihodi se priznaju i evidentiraju u trenutku pružanja ugovorene usluge ako se mogu pouzdano izmjeriti i kada je vjerovatno da će doći do priliva budućih ekonomskih koristi u Društvu kao i u svim ostalim slučajevima priznavanja kako je to definisano MRS 18 u slučaju prodaje proizvoda i usluga od strane Društva.

2. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

2.18. Prihodi (Nastavak)

Prihod se primarno ostvaruje od usluga koje se pružaju pretplatnicima i trećim povezanim licima upotrebom mreža fiksne i mobilne telefonije.

Ugovori o korisničkoj pretplati obično uključuju aktivacionu naknadu, prodaju opreme, kao i mjesečnu pretplatu za korišćenje usluga. Društvo uzima u obzir različite elemente ovih ugovora prilikom odvajanja procesa iz kojih se dobit generise kako se to zahtijeva prema MSFI, na osnovu čega klasifikuje prihode za svaki proizvod ili uslugu, kao što je prikazano u napomeni 23 korišćenjem rezidualnog metoda. Ovi proizvodi su identifikovani i razdvojene s obzirom da imaju svoju rezidualnu vrijednost i ne prodaju se samo u kompletu već i zasebno. Stoga Društvo prepoznaje prihode uzimajući u obzir sve ove elemente korišćenjem rezidualnog metoda koja predstavlja iznos ukupne alokacije na pojedinačne ugovorene stavke umanjenu za fer vrijednost koja nije alocirana.

2.18.1 Prihodi od fiksne telefonije

2.18.1.1 Telekomunikaciona pretplata, konekcija i ostali prihodi

Telekomunikaciona pretplata predstavlja nadoknadu za korišćenje telefonskih linija. Pretplata se korisnicima fakturiše mjesečno i prepoznaje kao prihod na kraju svakog mjeseca, bez obzira na njihovo korišćenje mreže. U konekciju i ostale prihode spadaju usluge od priključaka, telekomunikacione takse i dodatnih usluga, koji se priznaju u trenutku pružanja usluge.

2.18.1.2 Prihodi od odlaznih domaćih i međunarodnih poziva

Prihod od odlaznih poziva unutar Crne Gore, i odlazećih internacionalnih poziva su naplaćeni od korisnika Telekomna, i knjiženi su po njihovoj fakturiranoj vrijednosti umanjenoj za efektivni diskont i PDV, u trenutku rezervisanja za ugovorene usluge.

2.18.1.3 Prihodi od dolaznih domaćih i međunarodnih poziva

Prihodi po osnovu domaćih i međunarodnih dolaznih poziva uključuju prihode po osnovu ostvarenog međunarodnog saobraćaja.

Prihodi po osnovu direktnog međunarodnog saobraćaja i obračuna odnose se na prihode od međunarodnih dolaznih poziva ostvarenih sa zemljama koje imaju direktan međunarodni obračun sa Društvom. Dio ostvarenih prihoda po navedenom osnovu, evidentiran je na osnovu procjene izvršene u skladu sa internim obračunima ostvarenog saobraćaja.

Prihodi od dolaznih domaćih poziva se prije svega odnose na prihode interkonekcije po osnovu ostvarenog dolaznog telefonskog saobraćaja, čija je priroda i validacija opisana u sledećoj napomeni (Napomena 2.18.1.4).

Kupci i treća lica ostvaruju saobraćaj na osnovu njihovog stvarnog korišćenja mreže, nakon što su iskoristili besplatne minute uključene u pojedinačne pretplatne pakete pomnoženo sa ugovorinom cijenom minuta.

2.18.1.4 Ostali prihodi

Ostali prihodi prije svega uključuju usluge iznajmljivanja telefonskih kapaciteta, tj telefonske linije, dial up usluge prema biznis korisnicima, usluge od web prezentacije, Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL), MIPNET (Montenegrin IP Network) usluge, IPTV usluge, prihode od prodatih internet pristupa, prihode od prodaje opreme, govorne pošte, listinga poziva, telegrame i ostale usluge. Pomenuti prihodi se prikazuju umanjeni za poreze i popuste u onom periodu u kom se usluga izvršila. Prihodi se priznaju ukoliko se mogu pouzdano izmjeriti i kada je vjerovatno da će doći do priliva budućih ekonomskih koristi u Društvu kao i kada su svi ostali specifični zahtjevi MRS 18 vezani za priznavanje prihoda od prodaje roba i pružanja usluga zadovoljeni.

2. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

2.18. Prihodi (Nastavak)

2.18.2 Prihodi mobilne telefonije

2.18.2.1 Post-paid prihodi

a) Prihodi odlaznog domaćeg i međunarodnog saobraćaja

Odlazni saobraćaj predstavlja upotrebu telekomunikacione mreže Društva od strane korisnika i ostalih trećih strana. Prihodi se priznaju u trenutku pružanja usluge.

b) Prihodi od mjesečne pretplate

Post-paid pretplata predstavlja nadoknadu za korišćenje mreže mobilne telefonije. Pretplata se novim post-paid pretplatnicima fakturiše za mjesec u kom su aktivirani, dok se za postojeće post-paid pretplatnike fakturiše za mjesec na koji se i odnosi.

2.18.2.2 Prihodi od prodaje paketa i pre-paid usluga

Prihodi od pre-paid usluga se evidentiraju u trenutku prodaje pre-paid bonova (vaučera), kao razgraničeni prihod u bilansu stanja u trenutku prodaje i kao prihod u bilansu uspjeha s tim što se na kraju obračunskog perioda vrši razgraničenje prihoda po osnovu neutrošenih minuta.

2.18.2.3 Prihodi od prodaje mobilnih telefona

Prihodi od prodaje se evidentiraju se u trenutku prodaje.

Nabavna vrijednost prodatih mobilnih telefonskih aparata se evidentira u trenutku prodaje.

2. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

2.18. Prihodi (Nastavak)

2.18.2 Prihodi mobilne telefonije (nastavak)

2.18.2.4 Prihodi i rashodi po osnovu roaming-a

Prihodi po osnovu roaming-a nastaju po osnovu dolaznog a troškovi po osnovu odlaznog roing saobraćaja od i prema roing operatorima mobilne telefonije sa kojima Društvo ima sklopljen Ugovor o međunarodnom GSM roaming-u iskazani su po fakturisanim vrijednostima operatora mobilne telefonije.

Finansijska klirinška kuća Mach (bivši Cibernet) prati saobraćaj, usaglašen i potvrđen od tehničke klirinške kuće Syniverse, i u ime Društva, vrši naplatu odnosno plaćanja po osnovu usaglašenih potraživanja i obaveza od i prema operatorima mobilne telefonije sa kojima Društvo ima sklopljen Ugovor o međunarodnom GSM roaming-u.

2.18.2.5 Prihodi i rashodi po osnovu interkonekcije

Prihodi interkonekcije obuhvataju prihode po osnovu ostvarenog dolaznog telefonskog saobraćaja mobilnih operatera Telenor GSM d.o.o., Podgorica i M-tel d.o.o., Podgorica koji tranzitira preko ili se završio u mreži Telekomu.

Rashodi interkonekcije obuhvataju rashode po osnovu ostvarenog odlaznog saobraćaja korisnika Telekomu upućenog korisnicima pojedinih kompanija mobilne i fiksne telefonije unutar Crne Gore i dolaznog saobraćaja iz inostranstva koji je upućen Crnogorskom Telekomu a tranzitira ili se završio u mreži drugih kompanija mobilne telefonije unutar Crne Gore.

Budući da Društvo ukida i inicira saobraćaj u i iz svoje mreže, djeluje kao upravitelj i u skladu sa navedenim, prihodi i rashodi interkonekcije su prikazani u bruto iznosima u ovim finansijskim izvještajima. Prihodi i rashodi interkonekcije se priznaju u trenutku njihovog nastanka odnosno u trenutku pružanja usluge. Prihodi su prikazani po nabavnoj vrijednosti, umanjenoj za PDV i eventualne popuste.

2. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (Nastavak)

2.19. Troškovi

2.19.1. Troškovi operativnog zakupa

Operativni zakup predstavlja zakup u kojem su značajan dio rizika i koristi povezani sa vlasništvom zadržani od strane zakupodavca. Troškovi zakupa najvećim dijelom se odnose na zakup interneta, vodova, poslovnog i skladišnog prostora i ostalih troškova zakupa. Troškovi zakupa iskazani su u izvještaju o sveobuhvatnom prihodu u stvarno nastalim iznosima, odnosno primjenom proporcionalne metode, tokom trajanja ugovora o zakupu.

2.19.2. Troškovi finansijskog lizinga

Iznajmljivanje nekretnina, postrojenja i opreme u kojima Društvo preuzima suštinski sve rizike i koristi koji proizilaze iz vlasništva sredstva klasifikuje se kao finansijski lizing. Finansijski lizing se priznaje se po fer vrijednosti imovine ili ukoliko je niže po sadašnjoj vrijednosti procijenjenih budućih minimalnih rata. Svaka lizing isplata se alokira između finansijske obaveze i rashoda kamata da bi se dostigla ugovorena kamatna stopa preostalih finansijskih obaveza. Obavzeze po osnovu finansijskog lizinga umanjene za finansijske nadoknade su uključene u Izvještaj o finansijskom položaju (Ostale finansijske obaveze). Dio lizinga koji se odnosi na plaćanja kamata se uključuje u dobit tekuće godine (Rashodi kamata) u tokom perioda trajanja lizinga. Nekretnine, postrojenja i oprema kupljeni po osnovu finansijskog lizinga se amortizuju tokom ugovora kraće od trajanja lizinga ili vijeka trajanja imovine.

2.20. Prihodi / rashodi od kamata i drugi troškovi pozajmljivanja

Prihodi po osnovu kamata knjiže se u korist Izvještaja o sveobuhvatnom prihodu obračunskog perioda na koji se odnose, korišćenjem metode efektivne kamatne stope.

2.21. Uporedni podaci

U slučajevima kada je neophodno, uporedni podaci su promijenjeni da bi se prilagodili prezentaciji tekućeg perioda. Efekti reklasifikacija nisu materijalni po finansijske izvještaje Društva.

2.22. Pravična (fer) vrijednost

Rukovodstvo Društva procjenjuje njenu ukupnu izloženost riziku, i u slučajevima kada procijeni da vrijednost sredstava iskazana u poslovnim knjigama nije realizovana, priznaje se rezervisanje. Prema mišljenju Rukovodstva, izvještajne knjigovodstvene vrijednosti su najvalidnije i najkorisnije izvještajne vrijednosti u skladu sa sadašnjim tržišnim uslovima.

Fer vrijednost finansijskih instrumenata kojima se ne trguje na aktivnom tržištu se utvrđuje korišćenjem tehnika procjene. Nominalna vrijednost umanjena za obezvrjeđenje potraživanja od kupaca i obaveza prema dobavljačima je približna njihovoj fer vrijednosti, na osnovu istorijskih podataka o stopama izmirenja navedenih potraživanja u prethodnom periodu. Fer vrijednost finansijskih obaveza za potrebe objelodanjivanja se procjenjuje diskontovanjem budućih ugovorenih novčanih tokova po važećim tržišnim kamatnim stopama raspoloživim Društvu za slične finansijske instrumente.

3. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZIKOM

3.1. Faktori finansijskog rizika

Poslovne aktivnosti Društva izlažu Društvo različitim finansijskim rizicima, uključujući kreditni rizik, rizik likvidnosti, rizik promjene deviznih kurseva i rizik kamatnih stopa. Društvo ne koristi derivativne finansijske instrumente niti bilo koje druge instrumente obezbeđenja od ovih rizika.

Ne postoji formalni okvir za upravljanje rizicima koji je uspostavljen u Društvu. Odbor direktora uglavnom se fokusira na kreditni rizik i rizik likvidnosti i djeluje od slučaja do slučaja kako bi ublažio rizik i minimizirao gubitke.

Operativno okruženje u kome Društvo posluje

Tekuća globalna finansijska i ekonomska kriza koja je nastala kao rezultat ozbiljnog smanjenja globalne likvidnosti a koja je započeta sredinom 2007. godine, dovela je, između ostalog, do nižeg nivoa dostupnih sredstava na tržištu kapitala, smanjenja likvidnosti bankarskog sektora, viših tržišnih i ponekad međubankarskih kamatnih stopa, i veoma visoke nestabilnost na tržištima hartija od vrijednosti i deviznim tržištima. Neizvjesnost na globalnim finansijskim tržištima je takođe dovela do kraha banaka i ostalih finansijskih institucija i do spašavanja banaka u Sjedinjenim Američkim Državama, Zapadnoj Evropi, Crnoj Gori i drugde. Ukupne efekte trenutne finansijske kriza teško je predvidjeti i zaštititi se od njih.

Globalna ekonomska kriza značajno utiče na crnogorsko tržište, imajući u vidu veličinu tržišta i činjenicu da postoje samo dva stuba ekonomije: turizam i fabrika aluminijuma. Crna Gora je dobila status EU kandidata u Novembru 2010. Ovo donosi optimizam po pitanju ubrzanog restrukturiranja pravnog sistema u pristupa EU fondovima. Crna Gora još uvijek čeka na finalne garancije za gradnju autoputa Bar Boljare, izgradnju poslovnog interkonekcionog kabla elektro mreže između Italije i Crne Gore koja bi trebalo da bude završena do 2014. Orascom je objavio namjeru ulaganja 1.1 milijarde EUR u „resort“ grad na crnogorskoj obali. Ljetnja sezona 2010 godine je bila mnogo jača u poređenju sa 2009 godinom za oko 5%, istovremeno sa većim brojem turista kao i većim brojem noćenja.

Na osnovu Vladinog anti kriznog programa pozitivni trendovi u trećem kvartalu 2010 godine su uglavnom bili uslovljeni napretkom u turizmu i energetskom sektoru, što je uslovlilo i rast telekomunikacija, trgovine i saobraćaja, međutim bankarski sektor je još uvijek zadržao politiku smanjenog ulaganja u realni sektor usled čega on i bilježi negativna kretanja.

Rukovodstvo nije u mogućnosti da pouzdano procijeni efekte na finansijsko stanje Društva eventualnog daljeg pogoršanja likvidnosti na finansijskim tržištima i još veće nestabilnosti deviznog tržišta i tržišta kapitala. Rukovodstvo vjeruje da preduzima sve potrebne mjere da omogući održavanje i rast poslovnih aktivnosti Društva u datim okolnostima.

3. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZIKOM (Nastavak)

3.2. Kreditni rizik

Kreditni rizik se odnosi na gotovinu i gotovinske ekvivalente, depozite položene kod banaka, i na kreditnu izloženost korisnicima. Kreditni rizik predstavlja rizik da će jedna ugovorna strana izazvati finansijski gubitak drugoj strani, jer neće uspjeti da ispuní svoje obaveze.

Odbor direktora Društva je donio odluku koja će komercijalna banka biti partner Društva, uzimajući u obzir sledeće faktore rizika: faktore procjene, ukupnu imovinu, učešće na tržištu, sigurnost fondova. Principi upravljanja kreditnim rizikom usaglašeni su sa politikom rizika matične kompanije Društva. Da bi izbjegli značajnu koncentraciju kreditnog rizika, gotovina i gotovinski ekvivalenti i kratkoročni plasmani plasirani su u šest različitih banaka. U skladu sa politikom rizika matične kompanije Društva, oročeni depoziti su dodatno obezbijedeni garancijama stranih banaka sa ciljem obezbjeđenja odgovarajuće sigurnosti plasmana. Rukovodstvo Društva vjeruje da je adekvatno procijenilo nadoknadivost kompanijskih depozita položenih kod banaka. Upravljanje kreditnim rizikom uključuje sastavljanje detaljnih mjesečnih izvještaja o upravljanja sredstvima koji se podnose višem rukovodstvu sa svim neophodnim podacima o gotovini i kratkoročnim plasmanima.

Ukoliko su pretplatnici nezavisno rangirani, taj rejting se koristi kod ocjene kreditnog rizika. U suprotnom, ako ne postoji nezavisno rangiranje, kontrola rizika procjenjuje kreditnu sposobnost pretplatnika, uzimajući u obzir prethodno iskustvo u naplati i ostale faktore. Društvo nije izloženo značajnoj koncentraciji kreditnog rizika budući da je njena izloženost rasprostranjena na veliki broj klijenata. Društvo koristi sistem podsjetnika koji rezultira obustavljanjem daljeg pružanja usluga, kao glavno sredstvo naplate dospjelih potraživanja. Takođe, u skladu sa stanjem i brojem neplaćenih računa, Društvo koristi opciju pokretanja sudskih sporova. Međutim, dužnici Društva takođe mogu biti pod negativnim uticajem nestabilnosti globalnog i Crnogorskog finansijskog tržišta, što može uticati na njihovu sposobnost da namire iznose koje duguju. Sve gori uslovi poslovanja kupaca takođe mogu imati uticaj na predviđanja rukovodstva vezano za tokove gotovine i njihovu procjenu obezvrjeđenja finansijskih i nefinansijskih sredstava. Do mjere u kojoj su takve informacije dostupne, rukovodstvo je uzelo u obzir izmijenjene procjene očekivanih budućih tokova gotovine u svojim procjenama obezvrjeđenja.

U cilju uspješnog upravljanja kreditnim rizikom koji nastaje u vezi sa nemogućnošću naplate, više rukovodstvo dva put mjesečno razmatra izvještaje koje sastavlja odjeljenje za korisničke finansijske, i donosi odluke o mjerama koje treba preduzeti. Iznos maksimalne izloženosti kreditnog rizika prema dužnicima jeste 72.721 hiljada EUR.

3.3 Rizik likvidnosti

Rizik likvidnosti predstavlja rizik da preduzeće neće uspjeti da ispuní svoje obaveze vezane za finansijske obaveze.

Obazrivo rukovođenje rizikom likvidnosti implicira održavanje zadovoljavajućeg nivoa gotovine i hartija od vrijednosti koje se mogu unovčiti na tržištu, mogućnost finansiranja kroz adekvatan iznos izvršenih kreditnih clakšica i mogućnost da se zatvori naša tržišna pozicija. Obim finansiranja velikoprodaje se značajno smanjio u posljednje vrijeme. Takve okolnosti mogu uticati na sposobnost Društva da po potrebi obezbijedi dodatne zajmove. Nabavka značajnih investicija odnosno ulaganja u nekretnine i opremu često se preduzima uz pomoć kredita odobrenih od strane dobavljača kako bi se upravljalo likvidnošću. Društvo nema stranih zajmova i kredita. Šta više, sve kamatonosne finansijske obaveze dospijevaju u roku od jedne godine. Društvo je u ograničenoj mjeri izložena riziku likvidnosti pošto posjeduje značajan iznos gotovine i gotovinskih ekvivalenata. Pri tom, u skladu sa ugovorima o kratkoročnom investiranju, kratkoročni depoziti mogu biti povučeni u svako doba i iskorišćeni u svrhe namirivanja obaveza. Na mjesečnom nivou, više rukovodstvo razmatra izvještaje o likvidnosti koje sastavlja odjeljenje za upravljanje sredstvima, i poredi planirane sa ostvarenim prilivima i odlivima gotovine, i shodno tome donosi odluke o budućim koracima.

3. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZIKOM (Nastavak)

3.4 Valutni rizik

Društvo posluje na međunarodnom nivou, te je izloženo određenim rizicima deviznih valuta, koji proističu iz različitih izlaganja deviznim valutama u pogledu Specijalnih prava vučenja i US dolara, korišćenih za obračun dijela međunarodnih prihoda i rashoda po osnovu ostvarenog telekomunikacionog saobraćaja.

Na dan 31. decembar 2010. godine, da se EUR uvećao/umanjio za 20 % u odnosu na SRD, gdje su ostale varijable ostale nepromijenjene, godišnji porez na prihod nakon oporezivanja bi bio uvećan/umanjen za iznos 209.534 EUR (2009. godina: 41.087 EUR), što bi uglavnom bio rezultat povećanja/smanjenja deviznog kursa SRD prilikom denominacije potraživanja i obaveza iz poslovnih aktivnosti.

Na dan 31. decembar 2010. godine, ukoliko bi se EUR uvećao/umanjio za 20 % u odnosu na USD, gdje su ostale varijable ostale nepromijenjene, godišnji porez na prihod nakon oporezivanja bi bio uvećan/umanjen za iznos 438 EUR (2008. godine: 19.052 EUR) što bi uglavnom bio rezultat prihoda/rashoda prilikom denominacije ostale aktive i obaveza iz poslovnih aktivnosti izraženih u USD.

3.5 Rizik kamatne stope

Društvo ima ograničene kamatorosne pozajmice. Kamatonosna aktiva predstavlja kredite odobrene zaposlenima po fiksnim kamatnim stopama (Napomena 2.5.1.1).

Na primjer, ako bi Društvo primjenjivalo kamatnu stopu u iznosu od 7.5% sa uvećanim popustom na dugoročna potraživanja i kredite odobrene zaposlenima, iznos toga bi bio dodatni godišnji trošak u prosječnom iznosu od EUR 0.355 miliona (2009. godine: EUR 0.335 miliona).

U pogledu kratkoročnih depozita u bankama, kreditni rizik se svodi na najmanju mjeru uz fiksnu kamatnu stopu koja se ne može mijenjati tokom ugovorenog perioda. Dalje, ukoliko bi Društvo htjelo da povuče svoja sredstva prije dospijuća, kamatna stopa bi ostala na istom nivou tokom cijelog perioda; ne postoji zatezna kamata ili smanjenje početne kamatne stope. Upravljanje rizikom kamatne stope podrazumijeva detaljno izvještavanje o stanju u trezoru na nedjeljnom nivou višem rukovodstvu, gdje će izvještaj obuhvatati sve neophodne informacije.

3.6 Upravljanje rizikom kapitala

Namjera Društva u okviru upravljanja kapitalnim rizikom jeste obezbjeđivanje nastavka poslovanja na neodređeno vrijeme sa ciljem isplate prihoda većinskim vlasnicima i beneficija ostalim dioničarima i održavanje optimalne strukture kapitala sa ciljem smanjenja nabavne vrijednosti kapitala.

Kako bi se održala postojeća ili dalje prilagodila struktura kapitala, Društvo može da prilagodi iznos dividendi koje se isplaćuju većinskim vlasnicima, vraća ulog većinskim vlasnicima, emituje nove akcije ili da prodaje imovine da bi se smanjila dugovanja. Takođe, Društvo kontroliše da li je njen kapital iznad minimalnih zakonskih zahtjeva. Budući da je Društvo poslovala sa dobitkom, ne postoji mogućnost da se nivo njenog kapitala spusti ispod onog koji je zakonski regulisan.

Društvo ne raspolaže pozajmljenim sredstvima, te zato ne nadgleda odnos sopstvenog kapitala i pozajmljenih sredstava.

Ukupni kapital, kojim Društvo upravlja, iznosi EUR 167.936.936 na dan 31. decembar 2010 . godine je (31. Decembra 2009.: EUR 235.505.317).

4. INFORMACIJE PO SEGMENTIMA

Primarni oblik izvještavanja – poslovni segment

Društvo je na dan 31. decembra 2010. i 31. decembra 2009. godine organizovano u okviru dva osnovna segmenta:

- (1) Fiksna telefonija i;
- (2) Mobilna telefonija;

Informacije po segmentima koje se dostavljaju Menadžment komitetu Društva za godinu koja se završava 31. decembra 2010. su prikazani u pregledu koji slijedi.

	(Iznosi u EUR)		
	Fiksna telefonija	Mobilna telefonija	Ukupno
Prihod segmenta	63.900.781	54.551.467	118.452.248
EBITDA	22.248.536	22.012.622	44.261.158
Otpremnine i drugi jednokratni troškovi	(2.845.204)	(644.164)	(3.489.368)
EBITDA	19.403.332	21.368.458	40.771.790
Trošak amortizacije	(13.053.458)	(9.226.624)	(22.280.082)
Trošak poreza na dobit	(2.071.770)	(319.871)	(2.391.641)
Sredstva segmenta	114.931.577	48.280.314	163.211.891
Obaveze segmenta	17.026.036	13.541.613	30.567.649

CRNOGORSKI TELEKOM A.D., PODGORICA
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
 Za godinu završenu 31. decembra 2010. godine

4. INFORMACIJE PO SEGMENTIMA (nastavak)

Informacije po segmentima koje se dostavljaju Menadžment komiteu Društva za godinu koja se završava 31. decembra 2009. su prikazani u pregledu koji slijedi:

	Fiksna telefonija	Mobilna telefonija	(Iznosi u EUR) Ukupno
Prihod segmenta	72.988.010	64.970.005	137.958.015
Međusegmentni prihod	(7.999.061)	(7.168.048)	(15.167.109)
Prihod od eksternih klijenata	64.988.949	57.801.957	122.790.906
EBITDA	24.519.891	20.987.522	45.507.413
Specijalni efekti:			
Oslobađanje rezervisanja za sudski spor	3.500.000	-	3.500.000
Otpremnine i drugi jednokratni troškovi	(536.000)	-	(536.000)
EBITDA	27.483.891	20.987.522	48.471.413
Trošak amortizacije	(12.074.451)	(9.808.537)	(21.882.988)
Trošak poreza na dobit	(1.919.197)	(1.305.125)	(3.224.322)
Sredstva segmenta	158.337.551	61.665.715	220.003.266
Međusegmentna sredstva	(1.226.720)	(971.690)	(2.198.409)
Ukupna sredstva segmenta	157.110.831	60.694.025	217.804.856
Obaveze segmenta	18.875.608	10.334.531	29.210.139
Međusegmentne obaveze	(1.403.792)	(794.618)	(2.198.410)
Ukupne obaveze segmenta	17.471.816	9.539.913	27.011.729

Uskladjivanje EBITDA i dobiti prije oporezivanja je prikazano kako slijedi:

	31. decembar 2010.	(Iznosi u EUR) 31. decembar 2009.
EBITDA po segmentima	40.771.790	48.471.413
Amortizacija osnovnih sredstava	(19.810.814)	(19.525.728)
Amortizacija nematerijalnih ulaganja	(2.469.268)	(2.357.260)
Neto finansijski prihod	3.331.552	5.249.398
Ukupna dobit prije oporezivanja	21.823.260	31.837.823

CRNOGORSKI TELEKOM A.D., PODGORICA
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
 Za godinu završenu 31. decembra 2010. godine

4. INFORMACIJE PO SEGMENTIMA (Nastavak)

Uskladjivanje sredstava poslovnih segmenata i ukupnih sredstava Društva je prikazano kako slijedi:

	31. decembar	(Iznosi u EUR)
	2010.	31. decembar
		2009.
Ukupna sredstva po segmentima	<u>163.211.891</u>	<u>217.804.856</u>
Nealocirano:		
Gudvil	941.624	941.624
Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	25.374	25.374
Odložena poreska sredstva	-	9.429
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	1.737.783	3.181.592
Kratkorocni finansijski plasmani	36.200.000	45.200.000
Izdvojena novčana sredstva	<u>1.465.667</u>	<u>461.903</u>
Ukupna sredstva po izvještaju o finansijskom položaju Društva	<u>203.582.339</u>	<u>267.624.778</u>

Uskladjivanje obaveza poslovnih segmenata i ukupnih obaveza Društva je prikazano kako slijedi:

	31. decembar	(Iznosi u EUR)
	2010.	31. decembar
		2009.
Ukupne obaveze po segmentima	<u>30.567.649</u>	<u>27.924.589</u>
Nealocirano:		
Obaveze za porez na dobit	2.494.610	1.538.321
Odložene poreske obaveze	<u>2.582.144</u>	<u>2.656.351</u>
Ukupne obaveze po izvještaju o finansijskom položaju Društva	<u>35.645.403</u>	<u>32.119.461</u>

CRNOGORSKI TELEKOM A.D., PODGORICA
 NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
 Za godinu završenu 31. decembra 2010. godine

4. INFORMACIJE PO SEGMENTIMA (Nastavak)

Iznos ispravke potraživanja po segmentima na dan 31. decembar 2010 i 31. decembar 2009. godine iznosi:

	<u>31. decembar 2010.</u>	<u>Iznosi u EUR 31. decembar 2009.</u>
Fiksna telefonija	9.744.145	8.714.213
Mobilna telefonija	8.524.764	6.604.490
Ukupno ispravljena potraživanja iz poslovnih odnosa Društva (Napomena 12)	<u>18.268.909</u>	<u>15.318.703</u>

Iznos troška ispravke potraživanja po segmentima na dan 31. decembar 2010 i 31. decembar 2009. godine iznosi:

	<u>31. decembar 2010.</u>	<u>Iznosi u EUR 31. decembar 2009.</u>
Fiksna telefonija	746.143	443.673
Mobilna telefonija	1.014.821	1.123.573
Ukupan trošak ispravke potraživanja Društva (Napomena 27)	<u>1.760.969</u>	<u>1.567.246</u>

Iznos investicija po segmentima na dan 31. decembar 2010 i 31. decembar 2009. godine iznosi:

	<u>31. decembar 2010.</u>	<u>Iznosi u EUR 31. decembar 2009.</u>
Fiksna telefonija	10.123.985	11.759.560
Mobilna telefonija	6.639.361	5.846.548
Ukupne investicije Društva	<u>16.763.346</u>	<u>17.606.108</u>

CRNOGORSKI TELEKOM A.D., PODGORICA
 NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
 Za godinu završenu 31. decembra 2010. godine

5. NEMATERIJALNA ULAGANJA

			Nematerijalna ulaganja u pripremi	Iznosi u EUR
	Licence	Softveri		Ukupno
Nabavna vrijednost				
Početno stanje, 1. januar 2009.	16.611.680	7.773.166	627.791	25.012.637
Povećanja	338.704	490.733	132.904	962.341
Prenosi	196.532	725.584	(716.136)	205.980
Otuđenje	(172.500)	(61.460)	-	(233.960)
Stanje, 31. decembra 2009.	16.974.416	8.928.023	44.559	25.946.998
Ispravka vrijednosti				
Početno stanje, 1. januar 2009.	4.699.058	5.012.199	-	9.711.257
Amortizacija (Napomena 25)	1.070.767	1.286.493	-	2.357.260
Otuđenje	(92.000)	(61.460)	-	(153.460)
Stanje, 31. decembra 2009.	5.677.825	6.237.232	-	11.915.057
Sadašnja vrijednost				
31. decembar 2009. godine	11.296.591	2.690.791	44.559	14.031.941
31. decembar 2008. godine	11.912.622	2.760.967	627.791	15.301.380
	Licence	Softveri	Nematerijalna ulaganja u pripremi	Ukupno
Nabavna vrijednost				
Početno stanje, 1. januar 2010.	16.974.416	8.928.023	44.559	25.946.998
Povećanja	190.754	160.129	2.747.624	3.098.507
Prenosi	-	765.109	(2.108.431)	(1.343.322)
Stanje, 31. decembra 2010.	17.165.170	9.853.261	683.752	27.702.183
Ispravka vrijednosti				
Početno stanje, 1. januar 2010.	5.677.825	6.237.232	-	11.915.057
Amortizacija (Napomena 25)	1.078.433	1.390.835	-	2.469.268
Stanje, 31. decembra 2010.	6.756.258	7.628.067	-	14.384.325
Sadašnja vrijednost				
31. decembar 2010. godine	10.408.912	2.225.193	683.752	13.317.857
31. decembar 2009. godine	11.296.591	2.690.791	44.559	14.031.941

5. NEMATERIJALNA ULAGANJA (nastavak)

Sadašnja vrijednost licenci Društva na dan 31. decembar 2010. godine uključuje licencu za obavljanje javnih fiksnih telekomunikacionih usluga neto sadašnje vrijednosti od 4.011.660 EUR (31. decembar 2009. godine: 4.247.640 EUR) izdate od strane Agencije za telekomunikacije Republike Crne Gore (Agencija). Sadašnja vrijednost licence za pružanje usluga u međunarodnom saobraćaju uključena u sadašnju vrijednost licenci iznosi 1.920.000 EUR na dan 31. decembar 2010. godine (31. decembar 2009. godine.: 2.040.000 EUR).

Sadašnja vrijednost licenci uključuje i posebnu licencu za instalaciju, održavanje i rad javne mreže telekomunikacija, čija knjigovodstvena vrijednost 31. decembra 2010. godine iznosi 1.762.404 EUR (31. decembra 2009. godine: 2.052.136 EUR), izdata od strane Agencije. 1. januara 2002. godine. Pomenuta licenca daje pravo Društvu da pruža usluge preko javne mobilne mreže, u skladu sa Zakonom o telekomunikacijama. Ova licenca je važeća na teritoriji Crne Gore u narednih 15 godina.

U pogledu ovih licenci, Društvo je u obavezi da plaća godišnju naknadu Agenciji koja se obračunava u iznosu od jednog procenta od ukupno ostvarenih prihoda u prethodnoj kalendarskoj godini. Obaveze prema Agenciji su prikazane u bilansu uspjeha u okviru ostalih poslovnih rashoda.

Agencija za radio-difuziju Republike Crne Gore je u oktobru 2007. godine izdala Društvu na period od 10 godina licencu za izgradnju i korišćenje distribucije radio i televizijskih programa korisnicima (IPTV licenca). Društvo je platilo naknadu za registraciju u iznosu od EUR 75.000.

Agencija je 28. marta 2007. godine dodijelila Društvu 3G licencu na period od 5 godina. Sadašnja vrijednost licence na dan 31. decembra 2010. godine iznosi EUR 1.813.365 (31. decembar 2008: EUR 1.973.368).

U skladu sa MSFI i Računovodstvenim politikama Društva, u toku godine je izvršen Pregled korisnog vijeka trajanja nematerijalnih ulaganja je izvršen tokom 2009. i 2010. godine na osnovu koga nije bilo značajnog uticaja na Izvještaj o sveobuhvatnom prihodu Društva.

6. GUDVIL

U skladu sa Odlukom Odbora direktora Društva od 7. marta 2005. godine (19. februar 2004. godine), Telekom je iskoristivši pravo preče kupovinu zaključio ugovor o kupovini dijela kapitala Interneta Crna Gora d.o.o., Podgorica za iznos EUR 435.700 (EUR 1.750.000 za 2004. godinu), čime je postao vlasnik 100% kapitala Interneta CG (60% u 2004. godini).

Od 30. Aprila 2009 godine, datuma spajanja, Društvo posjeduje 100% kapitala T-Mobile CG d.o.o., crnogorske mobilne kompanije i 100% kapitala Internet Crna Gora.

Pregled alokacije gudvila na nivou poslovnih segmenata prikazan je u tabeli koja slijedi:

	(In EUR)	
	31. decembar 2010.	31. decembar 2009.
Fiksna telefonija i Internet	564.974	564.974
Mobilna telefonija	376.650	376.650
	<u>941.624</u>	<u>941.624</u>

Na dan 31. decembra 2009. i 31. decembra 2010. godine gudvil je alociran na jedinice koje generišu gotovinu Društva identifikovane u skladu sa poslovnim segmentima. Nadoknadivi iznos jedinica koje generišu gotovinu Društva je određen na osnovu proračuna fer vrijednosti umanjenoj za troškove prodaje. Ove kalkulacije koriste projekcije novčanih tokova zasnovane na finansijskim budžetima odobrenim od strane rukovodstva za period od deset godina. Novčani tok za period od deset godina je ekstrapoliran upotrebom procijenjene stope rasta prikazane u pregledu ispod. Stopa rasta ne prevazilazi dugoročnu prosječnu stopu rasta za telekomunikaciono poslovanje.

Rukovodstvo je utvrdilo planiranu bruto maržu na osnovu ranijih rezultata i očekivanja u razvoju tržišta. Korišćena prosječna stopa rasta je konzistentna sa procjenama uključenim u izvještaje o industriji. Diskontne stope su prikazane prije odbijanja poreza i reflektaju specifične rizike vezane za odgovarajuće segmente.

CRNOGORSKI TELEKOM A.D., PODGORICA
 NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
 Za godinu završenu 31. decembra 2010. godine

7. NEKRETNINE I OPREMA

					Iznosi u EUR
	Zemljište	Građevinski objekti	Oprema i ostala imovina	Nekretnine i oprema u pripremi	Ukupno
Nabavna vrijednost					
Stanje, 1. januara 2009.	2.959.682	79.052.390	126.496.321	7.378.581	215.886.974
Povećanja	-	407.148	8.143.196	8.093.423	16.643.767
Prenos	-	1.543.325	5.777.066	(7.526.371)	(205.980)
Otuđenja i rashodovanja	-	(85.637)	(1.248.232)	(72.872)	(1.406.741)
Stanje, 31. decembar 2009.	2.959.682	80.917.226	139.168.351	7.872.761	230.918.020
Ispravka vrijednosti					
Stanje, 1. januara 2009.	-	19.896.773	74.204.217	37.837	94.138.827
Amortizacija za period (napomena 25)	-	3.542.294	15.926.400	-	19.468.694
Otuđenja i rashodovanja	-	-	-	57.034	57.034
Ispravka vrijednosti	-	(85.679)	(1.243.535)	(72.872)	(1.402.086)
Stanje 31. decembar 2009.	-	23.353.388	88.887.082	21.999	112.262.469
Sadašnja vrijednost					
31. decembar 2009.	<u>2.959.682</u>	<u>57.563.838</u>	<u>50.281.269</u>	<u>7.850.762</u>	<u>118.655.551</u>
31. decembar 2008.	<u>2.959.682</u>	<u>59.155.617</u>	<u>52.292.104</u>	<u>7.340.744</u>	<u>121.748.147</u>
					Iznosi u EUR
	Zemljište	Građevinski objekti	Oprema i ostala imovina	Nekretnine i oprema u pripremi	Ukupno
Nabavna vrijednost					
Stanje, 1. januara 2010.	2.959.682	80.917.226	139.168.351	7.872.761	230.918.020
Povećanja	-	14.536	3.860.259	9.790.044	13.664.839
Prenos	-	1.109.436	7.244.857	(7.010.971)	1.343.322
Otuđenja i rashodovanja	-	-	(1.860.787)	-	(1.860.787)
Stanje, 31. decembar 2010.	2.959.682	82.041.198	148.412.680	10.651.834	244.065.394
Ispravka vrijednosti					
Stanje, 1. januara 2010.	-	23.353.388	88.887.082	21.999	112.262.469
Amortizacija za period (napomena 25)	-	4.549.334	15.261.479	-	19.810.813
Otuđenja i rashodovanja	-	-	-	-	-
Ispravka vrijednosti	-	-	(1.826.234)	-	(1.826.234)
Stanje 31. decembar 2010.	-	27.902.722	102.322.327	21.999	130.247.048
Sadašnja vrijednost					
31. decembar 2010.	<u>2.959.682</u>	<u>54.138.476</u>	<u>46.090.353</u>	<u>10.629.835</u>	<u>113.818.346</u>
31. decembar 2009.	<u>2.959.682</u>	<u>57.563.838</u>	<u>50.281.269</u>	<u>7.850.762</u>	<u>118.655.551</u>

CRNOGORSKI TELEKOM A.D., PODGORICA
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
 Za godinu završenu 31. decembra 2010. godine

7. NEKRETNINE I OPREMA (Nastavak)

U sadašnju vrijednost nekretnine i opreme je uključeno zemljište u vrijednosti od EUR 150.200 i građevinski objekti u iznosu EUR 185.708 za koje Društvo ne posjeduje kompletnu dokumentaciju vezanu za vlasničke listove nad zemljištem u navedenom iznosu. Društvo je u postupku pribavljanja vlasničkih listova za ovo zemljište i građevinske objekte nad kojima posjeduje kontrolu.

Pregled korisnog vijeka trajanja nekretnina i opreme urađen u 2009 godini rezultirao je povećanjem vijeka trajanja baznih stanica, Montenegrin IP Network (MIPNET) mreže i agregata. Povećanje je izvršeno na bazi promjene očekivanja, tehnološkog razvoja, budžeta i planova u narednim periodima itd. Uticaj promjene korisnog vijeka trajanja na finansijske izvještaje jeste kako slijedi:

u EUR	2009	2010	2011	2012	poslije 2012
povećanje / (smanjenje) u amortizaciji	529.858	524.250	374.124	(151.238)	(1.276.994)

Pregled korisnog vijeka trajanja nekretnina i opreme urađen u 2010 godini rezultirao je smanjenjem vijeka trajanja opreme i agregata. Smanjenje je izvršeno na bazi promjene očekivanja, tehnološkog razvoja, budžeta i planova u narednim periodima itd. Uticaj promjene korisnog vijeka trajanja na finansijske izvještaje jeste kako slijedi:

In EUR	2010	2011	2012	2013	poslije 2013
povećanje / (smanjenje) u amortizaciji	(79.779)	(132.325)	(121.856)	(113.965)	447.925

8. FINANSIJSKA SREDSTVA RASPOLOŽIVA ZA PRODAJU

		Iznosi u EUR
		31. decembar 2009.
	31. decembar 2010.	31. decembar 2009.
Plasmani raspoloživi za prodaju		
<i>Ulaganja u kapital satelitskih organizacija u inostranstvu</i>	%	
- Intelsat Ltd.	0.0061	24.799
- New Skies Satellites N.V.	0.0061	575
		<u>25.374</u>

9. DUGOROČNI KREDITI I OSTALA POTRAŽIVANJA

	31. decembar 2010.	Iznosi u EUR 31. decembar 2009.
Dugoročni krediti dati zaposlenima	4.135.934	3.860.695
Dugoročna potraživanja	1.852.503	2.385.917
Unaprijed plaćene beneficije zaposlenima	1.727.049	1.668.592
Unaprijed plaćen zakup GSM lokacija	485.206	444.028
Ostali unaprijed plaćeni iznosi	2.000	3.202
	8.202.692	8.362.434

Per vrijednosti kredita datih zaposlenima i dugoročnih potraživanja jednake su njihovim knjigovodstvenim vrijednostima.

Kreditni dati zaposlenima

Dospjeća nediskontovanih dugoročnih kredita odobrenih zaposlenima prikazana su u pregledu koji slijedi:

	31. decembar 2010.	Iznosi u EUR 31. decembar 2009.
- od dvije do pet godina	1.772.979	1.490.113
- preko pet godina	4.414.141	4.435.292
	6.187.120	5.925.405

Dugoročni krediti i potraživanja u iznosu od EUR 6.187.120 predstavlja nediskontovan iznos kredita odobrenih zaposlenima u Društvu. Krediti su odobreni sa rokom otplate od 5, 7, 10 i 20 godina i godišnjom kamatnom stopom od 1.5% do 2%. Iznos odobrenih sredstava po zaposlenom kreće se od EUR 5.000 do EUR 50.000. Određenom broju zaposlenih u Telekomu, kreditna obaveza je umanjena za 0.5% za svaku godinu efektivnog radnog staža ostvarenog do 31. decembra 1993. godine i procenat umanjenja kreće se od 3.5% do 14.5% ukupnog iznosa odobrenog kredita. Pravo na umanjenje zaposleni su ostvarili po osnovu izdvajanja doprinosa za stambenu izgradnju do 1993. godine.

Važeća efektivna kamatna stopa na ove kredite date zaposlenima bila je 7.5% u 2010. i 2009. godini u skladu sa stopom koju koriste nezavisni procjenitelji.

Tokom 2007. godine, u skladu sa Statutom Društva i Pravilnikom ispunjenja uslova za rješavanje stambenog pitanja zaposlenog, izvršni odbor Društva je donio odluku o odobrenju stambenih kredita zaposlenima u beskamatnom iznosu od iznosu EUR 1.282.000. Ovi krediti su odobreni na period od 20 godina kako bi se neki od ključnih zaposlenih zadržali u Društvu. Ukupan iznos kredita obračunat po zaposlenom kreće se u rasponu od EUR 28.000 do EUR 42.000. Uslov za realizaciju kredita jeste da zaposleni bude radno angažovan u društvu na minimum period od tri godine. Ukoliko zaposleni napusti društvo prije isteka navedenog roka, on je u obavezni da odjednom otplati preostali dio kredita. Ukoliko zaposleni ne izmiri svoju obavezu, društvo ima pravo da pokrene zalog i realizuje svoje potraživanje.

9. DUGOROČNI KREDITI I OSTALA POTRAŽIVANJA (Nastavak)

Kreditni dati zaposlenima (nastavak)

Radi obezbjeđenja uredne otplate kredita, Telekom je obezbijedio hipoteke na stambene jedinice korisnika kredita. U skladu sa ugovorom zaposleni je obavezan da odmah po kupovini, odnosno izgradnji stambene jedinice izvrši uknjižbu prava svojine na ime Društva i da za iznos kreditne obaveze ustanovi založno pravo - hipoteku i reda na nepokretnosti pribavljenoj odnosno izgrađenoj sredstvima kredita.

Dokaz o izvršenom uknjižavanju založnog prava, zaposleni je dužan da čestavi najviše u roku od 5 mjeseci od dana uplate prvog iznosa za kredit. Ukupna vrijednost obezbjeđenja navedenih kredita iznosi 9.795.104 EUR na dan 31. decembar 2010. godine. Ukupan iznos kredita za koje društva nisu dobila hipoteku i koje stoga nisu upisane u relevantan sudski registar iznosi EUR 140.797, pa tako ukupna izloženost Društva kreditnom riziku nastala je usljed kredita bez zaloga iznosi EUR 147.797 (2009: EUR 147.986). Ipak, za mnoge vrste obezbjeđenja, naročito nekretnine, u Crnoj Gori su bile ozbiljno ugrožene skorim nestabilnostima na globalnom finansijskom tržištu, što je rezultiralo niskim nivoom likvidnosti za određene vrste sredstava. Kao rezultat toga, vrijednost ostvarena prodajom sredstva obezbjeđenja može se razlikovati od vrijednosti koja se pripisivala tom sredstvu prilikom procjene ispravke vrijednosti.

Dugoročna potraživanja

Dospijeca nediskontovanih dugoročnih potraživanja prikazana su u pregledu koji slijedi:

	31. decembar 2010.	Iznosi u EUR 31. decembar 2009.
- od dvije do pet godina	2.250.268	2.962.625
	<u>2.250.268</u>	<u>2.962.625</u>

Potraživanja od Vlade Republike Crne Gore u iznosu od EUR 2.250.268 sa stanjem na dan 31. decembar 2010. godine (31. decembar 2009. godine: EUR 2.962.625) predstavljaju nediskontovanu vrijednost očekivanih budućih priliva koje bi Društvo ostvarila u skladu sa Ugovorom o prenosu udjela (prenosu osnivačkih prava u Radio-difuznom centru d.o.o., Podgorica) zaključenim 10. decembra 2004. godine između Telekoma Crne Gore i Vlade Republike Crne Gore. U skladu sa pomenutim ugovorom, RDC je postao vlasništvo države. U skladu sa Odlukom rukovodstva Društva, osnova za obračun sadašnje vrijednosti očekivanih budućih gotovinskih tokova je jednaka primjeni godišnje kamatne stope od 7,5%, koja odgovara stopi korišćenju od strane nezavisnog procjenitelja. Ukupni efekti prihoda priznatog korišćenjem efektivne kamatne stope evidentirani su na teret dobiti za period od 1. januara do 31. decembra 2010. godine iznosili EUR 207.242 (31. decembra 2009: 244.458).

Navedenim Ugovorom, Vlada Republike Crne Gore se obavezala da plati Društvu kupoprodajnu cijenu preciziranu Ugovorom o prenosu udjela u iznosu EUR 5.943.937 u roku od deset godina od dana zaključenja ovog Ugovora sa grejs periodom od 18 mjeseci na koji se ne zaračunava kamata.

Kao što je dalje navedeno u Ugovoru, po isteku grejs perioda, a do isteka druge godine od dana zaključenja Ugovora, Vlada Republike Crne Gore je dužna da isplati Društvu iznos od EUR 300.000 u jednakim mjesečnim ratama i to svakog prvog u mjesecu za nastupajući mjesec. U trećoj i četvrtoj godini otplate Vlada Republike Crne Gore se obavezuje da plati Društvu godišnje iznose od EUR 600.000 u jednakim mjesečnim ratama i to svakog prvog dana u mjesecu za nastupajući mjesec.

CRNOGORSKI TELEKOM A.D., PODGORICA
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
 Za godinu završenu 31. decembra 2010. godine

9. DUGOROČNI KREDITI I OSTALA POTRAŽIVANJA (Nastavak)

Dugoročna potraživanja (nastavak)

Ostatak kupoprodajne cijene Vlada Republike Crne Gore će isplatiti Društvu u sljedećih šest godina, tako što se preostali iznos dijeli na jednake 72 mjesečne rate koje se uplaćuju svakog prvog dana u mjesecu za nastupajući mjesec.

Unaprijed plaćene naknade zaposlenima

Unaprijed preplaćene naknade zaposlenima u iznosu od EUR 1.727.049 (2008: EUR 1.668.592) odnose se na diskont na kredite zaposlenih izračunat na osnovu važeće kamatne stope i 75% otpisanih kredita odobrenih određenom broju zaposlenih u skladu sa Članom 39 Statuta Društva i Člana 41 Pravila o ispunjavanju uslova za rješavanje stambenog pitanja. Diskont se tretira kao nagrada zaposlenom koja se priznaje u izvještaju o sveobuhvatnom prihodu za vrijeme trajanja kredita ili očekivnog radnog staža zaposlenog, u zavisnosti od toga šta je kraće, dok se 75% otpisa tretira kao avansno plaćanje beneficija zaposlenog, koje se amortizuju u toku perioda lojalnosti (Napomena 2.5.1.1. (d)).

10. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI

	<u>31. decembar 2010.</u>	<u>Iznosi u EUR 31. decembar 2009.</u>
Gotovina u blagajni	2.120	7.577
Gotovina u bankama	1.735.663	3.174.015
	<u>1.737.783</u>	<u>3.181.592</u>

11. KRATKOROČNI DEPOZITI U BANKAMA

	<u>31. decembar 2010.</u>	<u>Iznosi u EUR 31. decembar 2009.</u>
Obezbjedeni kratkoročni depozit koji je po kreditnoj instituciji		
kreditna klasifikacija A1	-	10.200.000
kreditna klasifikacija Aa3	10.200.000	-
kreditna klasifikacija Baa1	-	31.000.000
kreditna klasifikacija Baa2	-	4.000.000
kreditna klasifikacija Baa3	26.000.000	-
	<u>36.200.000</u>	<u>45.200.000</u>

11. KRATKOROČNI DEPOZITI U BANKAMA (Nastavak)

Kratkoročni depoziti u bankama predstavljaju depozite sa periodom dospijeca od tri mjeseca do jedne godine i prosječnom kamatnom stopom 6.50% (2009. godine: 8.00%). Svi kratkoročni depoziti su izraženi u EUR. Tokom perioda završenog 31. decembra 2010. godine, plasmani su u ukupnom iznosu dodatno obezbijedni od strane kreditne institucije sa kreditnim klasifikacijama A3, Baa3 (u 2009. godini: sa kreditnom klasifikacijom A1, Baa1, Baa2). Kratkoročni depoziti su oročeni u Crnogorskoj Komercijalnoj banci, NLB Montenegro.

12. POTRAŽIVANJA IZ POSLOVNIH ODNOSA I OSTALA POTRAŽIVANJA

	31. decembar 2010.	Iznosi u EUR 31. decembar 2009.
Potraživanja od kupaca u zemlji	31.948.562	28.752.435
Potraživanja od kupaca u inostranstvu	4.640.849	2.782.290
Potraživanja od Magyar Telekom Grupe (Napomena 32)	84.860	1.370
Potraživanja od Deutsche Telekom Grupe (Napomena 32)	1.468.993	1.061.928
Kratkoročni dio dugoročnih potraživanja po osnovu kredita odobrenih zaposlenima (napomena 9)	463.989	394.116
Kratkoročni dio ostalih dugoročnih potraživanja (napomena 9)	712.357	712.357
Ostala potraživanja	1.653.014	1.884.193
	<u>40.972.624</u>	<u>35.588.689</u>
Ispravka vrijednosti	(18.268.909)	(15.318.703)
	<u>22.703.715</u>	<u>20.269.986</u>

Potraživanja iz poslovnih odnosa i ostala potraživanja su preračunata u stranim valutama kao što slijedi:

	31. decembar 2010.	Iznosi u EUR 31. decembar 2009.
EUR	21.351.147	19.160.496
SDR	1.352.568	1.109.490
	<u>22.703.715</u>	<u>20.269.986</u>

Struktura ostalih potraživanja na dan 31. decembar 2010 i 2009. godine je kao što slijedi:

	December 31, 2010	(In EUR) December 31, 2009
Potraživanja za lokalne komunalne takse	1.014.967	574.911
Potraživanja za plaćenu dividendu (fizička lica)	448.669	497.036
Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose	115.051	444.739
Potraživanja za kamatu na oročene depozite	10.319	310.280
Ostala potraživanja	64.008	57.227
	<u>1.653.014</u>	<u>1.884.193</u>

CRNOGORSKI TELEKOM A.D., PODGORICA
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
 Za godinu završenu 31. decembra 2010. godine

12. POTRAŽIVANJA IZ POSLOVNIH ODNOSA I OSTALA POTRAŽIVANJA (Nastavak)

Per vrijednost potraživanja iz poslovnih odnosa i ostalih potraživanja, prikazana je u sljedećoj tabeli:

	<u>31. decembar</u> <u>2010.</u>	<u>Iznosi u EUR</u> <u>31. decembar</u> <u>2009.</u>
Potraživanja od kupaca u zemlji	14.128.961	13.869.235
Potraživanja od kupaca u inostranstvu	4.191.541	2.346.787
Potraživanja od Magyar Telekom Grupe (napomena 32)	84.860	1.370
Potraživanja od Deutsche Telekom Grupe (napomena 32)	1.468.993	1.061.928
Kratkoročni dio dugoročnih potraživanja po osnovu kredita odobrenih zaposlenima (napomena 9)	463.989	394.116
Kratkoročni dio ostalih dugoročnih kredita i potraživanja (napomena 9)	712.357	712.357
Ostala potraživanja	1.653.014	1.884.193
	<u>22.703.715</u>	<u>20.269.986</u>

Starosna struktura potraživanja dospjelih na dan izvještavanja za koje nije izvršena ispravka vrijednosti prikazana je u pregledu koji slijedi:

	<u>31. decembar</u> <u>2010.</u>	<u>31. decembar</u> <u>2009.</u>
Od 1 do 30 dana	3.248.187	2.367.506
Od 31 do 90 dana	1.599.804	1.353.170
Više od 90 dana	1.692.216	1.804.492
	<u>6.540.207</u>	<u>5.525.168</u>

Menadžment procjenjuje da je iznos od EUR 6.540.207 naplativ.

	<u>Kupci u zemlji</u>		<u>Kupci u inostranstvu</u>	
	<u>31. decembar</u> <u>2010.</u>	<u>31. decembar</u> <u>2009.</u>	<u>31. decembar</u> <u>2010.</u>	<u>31. decembar</u> <u>2009.</u>
Od 1 do 30 dana	2.311.789	1.689.196	936.398	678.310
Od 31 do 90 dana	1.328.307	1.249.760	271.497	103.411
Više od 90 dana	1.543.506	1.638.861	148.310	165.631
	<u>5.184.002</u>	<u>4.577.817</u>	<u>1.356.205</u>	<u>947.352</u>

Promjene na ispravci vrijednosti potraživanja za finansijsku godinu završenu 31. decembra 2010. i 2009. prikazane su u sljedećoj tabeli:

	<u>2010.</u>	<u>Iznosi u EUR</u> <u>2009.</u>
Stanje, 1. januara	15.318.703	19.598.815
Dodatna ispravka u toku godine (Napomena 27)	2.995.074	2.430.349
Naplata ispravljenih potraživanja u toku godine (Napomena 27)	(1.234.105)	(863.103)
Effekti pozitivnih/negativnih kursnih razlika	13.805	(3.539)
Penali fakturisani kupcima	1.175.432	630.517
Otpisi ranije ispravljenih potraživanja	-	(6.474.336)
Stanje, 31. decembra	<u>18.268.909</u>	<u>15.318.703</u>

12. POTRAŽIVANJA IZ POSLOVNIH ODNOSA I OSTALA POTRAŽIVANJA (Nastavak)

Promjene na ispravci vrijednosti potraživanja u zemlji i inostranstvu prikazane su u sljedećoj tabeli:

	Kupci u zemlji		Kupci u inostranstvu	
	2010.	2009.	2010.	2009.
Stanje 1. januara	14.883.200	19.084.173	435.503	514.642
Dodatna ispravka u toku godine	2.995.074	2.256.349	-	174.000
Naplata ispravljenih potraživanja u toku godine	(1.234.105)	(613.503)	-	(249.600)
Efekti pozitivnih/negativnih kursnih razlika	-	-	13.805	(3.539)
Penali fakturisani kupcima	1.175.432	630.517	-	-
Otpisi ranije ispravljenih potraživanja	-	(6.474.336)	-	-
Stanje 31. decembra	<u>17.819.601</u>	<u>14.883.200</u>	<u>449.308</u>	<u>435.503</u>

Obezvrjeđenje potraživanja od kupaca u zemlji zasnovano je na starosnoj strukturi potraživanja sa datumom njihovog despijeća. Obezvrjeđenje potraživanja od kupaca u zemlji formira se na osnovu analiza naplate u prethodnim periodima i ažurira se jednom godišnje. Ažurirane analiza naplate, koje nisu značajno promijenjene pod uticajem finansijske krize, su komparabilne sa istorijskim analizama naplate.

Obezvrjeđenje potraživanja od kupaca u inostranstvu izvršena su pojedinačno na osnovu procjene rukovodstva o njihovoj naplati na osnovu naplate od inostranih partnera iz prethodnih perioda. Obezvrjeđenje potraživanja ne uključuje obezvrjeđenje za potraživanja prema članicama Magyar ili Deutsche Telekom Grupe, jer se ova potraživanja smatraju u potpunosti nadoknadivima. Najznačajnije pojedinačno obezvrjeđenje vezano je za Zajednicu JPTT u iznosu od EUR 188.660 (2009: 188.660) i Elite EUR 214.076 (2009: 214.076).

U skladu sa odlukom rukovodstva Društva broj 02-29858, od 11. novembra 2009. godine, otpisana su potraživanja u iznosu od 6.474 hiljada EUR. Potraživanja su otpisana u skladu sa očekivanjima rukovodstva o njihovoj naplati. Ukupan iznos otpisanih potraživanja je bio u potpunosti obezvrjeđen, u skladu sa čim pomenuti otpis nije imao uticaja na izvještaj o sveobuhvatnom prihodu za tekuću godinu.

Potraživanja dospjela na dan izvještavanja za koje nije izvršena ispravka vrijednosti prikazna je u pregledu koji slijedi:

	31. decembar 2010.		31. decembar 2009.	
	domaći	strani	domaći	strani
Potraživanja umanjena za ispravku	14.128.961	4.191.541	13.879.387	1.198.204
Dospjela potraživanja koja nisu ispravljena	<u>(5.184.002)</u>	<u>(1.356.205)</u>	<u>(4.577.817)</u>	<u>(947.352)</u>
Potraživanja koja nisu dospjela niti ispravljena (napomena 16)	<u>8.944.959</u>	<u>2.835.336</u>	<u>9.301.570</u>	<u>250.852</u>

13. DATI AVANSI I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

	31. decembar 2010.	Iznosi u EUR 31. decembar 2009.
Procjena potraživanja po osnovu međunarodnih dolaznih poziva	-	42.247
Procjena potraživanja od Magyar Telekom Grupe (napomena 32)	14.986	36.480
Procjena potraživanja od Deutsche Telekom Društvo (napomena 32)	881.467	1.024.430
Isplaćena avansna dividenda	-	49.921.460
Avansi plaćeni za obrtnu imovinu	309.902	251.663
Unaprijed plaćeni zakup GMS lokacija	5.256	363.674
Razgraničeni prihodi od interkonekcije	889.994	981.204
Ostala aktivna vremenska razgraničenja	309.682	941.610
	2.411.387	53.562.768

Na vanrednoj Skupštini akcionara Crnogorskog Telekom A.D. 17. juna 2009. godine usvojena je Odluka o raspodjeli dobiti za 2009. godinu u vidu isplate avansne dividende, u iznosu od 50.000.000 EUR.

Na Skupštini akcionara Crnogorskog Telekom A.D. 25. maja 2010. godine usvojena je Odluka o raspodjeli dobiti za 2009. godinu u vidu isplate avansne dividende, u iznosu od 87.000.000 EUR, i to 50.000.000 EUR avanse dividende koja je isplaćena u 2009 godini i 37.000.000 EUR koja je isplaćena u julu 2010 godine.

Fer vrijednost datih avansa i aktivnih vremenskih razgraničenja jednaka je njihovoj knjigovodstvenoj vrijednosti.

Dati avansi i aktivna vremenska razgraničenja su denominovani u EUR.

CRNOGORSKI TELEKOM A.D., PODGORICA
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
 Za godinu završenu 31. decembra 2010. godine

14. ZALIHE

	31. decembar 2010.	Iznosi u EUR 31. decembar 2009.
Kablovi, žice i ostali materijal	1.958.493	1.838.237
Zalihe za preprodaju	1.486.413	1.668.051
	<u>3.444.906</u>	<u>3.506.288</u>
Ispravka vrijednosti zastajelih zaliha	(687.012)	(584.112)
	<u>2.757.894</u>	<u>2.922.176</u>

Promjene na ispravci vrijednosti zaliha za godinu koja se završava 31. decembra 2010. i 2009. prikazane su u sljedećoj tabeli:

	Iznosi u EUR	
	2010.	2009.
Stanje, 1. januara	584.112	838.819
Povećanje / smanjenje ispravke u toku godine (napomena 27)	102.900	(254.707)
Stanje, 31. decembar	<u>687.012</u>	<u>584.112</u>

15. IZDVOJENA NOVČANA SREDSTVA

	31. decembar 2010.	Iznosi u EUR 31. decembar 2009.
Izdvojena novčana sredstva kod Zajednice JPIT		307.026
Izdvojena novčana sredstva kod kliring kuće Mach (bivši Cybernet)	1.465.667	154.877
Ukupno	1.465.667	461.903

Izdvojena novčana sredstva su denominovana u sledećim valutama:

	31. decembar 2010.	Iznosi u EUR 31. decembar 2009.
EUR	1.414.623	154.877
USD	51.044	307.026
Ukupno	1.465.667	461.903

Izdvojena novčana sredstva kod Zajednice JPIT (koja se sastoji od subjekata koji pružaju telekomunikacione usluge iz republika bivše Jugoslavije) u iznosu od EUR 307.026 (USD: 440.244) u 2009. godini predviđena su za posebne potrebe i korišćena su za izmirenje obaveza za međunarodni telekomunikacijski saobraćaj realizovan prije 1. jula 2002. godine preko Zajednice JPIT.

Društvo je izvršilo isplatu po osnovu međunarodnog saobraćaja prema Operateru Republika Srpska u toku 2010. godine za ostvareni saobraćaj u periodu od 1992 do 2002 godine i na osnovu ovoga plaćanja račun izdvojenih sredstava je ugašen.

Izdvojena novčana sredstva u klirinškoj kući „Mach (bivši Cybernet)“ u iznosu od EUR 1.465.667 (2009: EUR 154.877) odnose se na sredstva koja su položena kao depozit sa posebnim namjenama i ona se koriste za izmirenje obaveza za roving. Povećanje ovih sredstava u poređenju sa prethodnom godinom povezano je sa činjenicom da je usaglašavanje plaćanja roving operatera sprovedeno u januaru 2011. godine.

16. FINANSIJSKI INSTRUMENTI

a) Finansijski instrumenti po kategorijama

Računovodstvene politike za finansijske instrumente primijenjene su na stavke prikazane u sljedećem pregledu:

Kreditni i potraživanja

Sredstva iskazana u Izvještaju o finansijskom položaju	31. decembar 2010.	31. decembar 2009.
Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	25.374	25.374
Dugoročni krediti i potraživanja	5.988.437	6.246.612
Kratkoročni depoziti u bankama	36.200.000	45.200.000
Potraživanja iz poslovnih odnosa i ostala potraživanja	22.703.715	19.163.103
Izdvojena novčana sredstva	1.465.667	461.903
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	1.737.783	3.181.592
Ukupno	68.120.976	74.278.584

Obaveze iskazane po amortizovanoj nabavnoj vrijednosti

Obaveze iskazane u Izvještaju o finansijskom položaju	31. decembar 2010.	31. decembar 2009.
Obaveze iz poslovanja i ostale obaveze bez poreza	12.138.965	13.636.376
Ukupno	12.138.965	13.636.376

b) Kreditni kvalitet finansijskih sredstava

Kreditni kvalitet finansijskih sredstava koja nisu dospjela niti ispravljena su prikazana u pregledu koji slijedi:

Dugoročni krediti i potraživanja	31. decembar 2010.	31. decembar 2009.
Ugovorne strane sa eksternim kreditnim rejtingom Ba3	1.852.503	2.385.917
Ugovorne strane bez kreditnog rejtinga	4.135.934	3.860.695
	5.988.437	6.246.612

16. FINANSIJSKI INSTRUMENTI (Nastavak)

	31. decembar 2010.	Iznosi u EUR 31. decembar 2009.
Gotovina i gotovinski ekvivalenti		
Gotovina i gotovinski ekvivalenti bez kreditnog rejtinga	1.737.783	3.181.592
	1.737.783	3.181.592
Kratkoročni depoziti u bankama		
Garantovani kratkoročni depozit od kreditne institucije		
kreditna klasifikacija A1	-	10.200.000
kreditna klasifikacija Aa3	10.200.000	-
kreditna klasifikacija Baa1	-	31.000.000
kreditna klasifikacija Baa2	-	4.000.000
kreditna klasifikacija Baa3	26.000.000	-
	36.200.000	45.200.000
Potraživanja iz poslovnih aktivnosti koja nisu dospjela niti ispravljena		
		Iznosi u EUR
	31. decembar 2010.	31. decembar 2009.
Ugovorne strane sa eksternim kreditnim rejtingom		
Domaći kupci (napomena 12)	8.944.958	9.301.570
Strani kupci (napomena 12)	2.835.336	250.852
	11.780.294	9.552.422
Izdvojena novčana sredstva		
		Iznosi u EUR
	31. decembar 2010.	31. decembar 2009.
Ugovorne strane - kreditna klasifikacija A1	1.465.667	461.903
	1.465.667	461.903

CRNOGORSKI TELEKOM A.D., PODGORICA
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
 Za godinu završenu 31. decembra 2010. godine

17. AKCIJSKI KAPITAL

	Na dan 31. decembra 2010.			Na dan 31. decembra 2009.		
	Broj akcija	%	Vrijednost	Broj akcija	%	Vrijednost
Upisani, uplaćeni kapital						
- Magyar Telekom Privatizacioni fondovi	36.177.950	76,53	107.902.165	36.177.950	76,53	107.902.165
Ostala pravna lica	327.319	0,69	976.262	378.249	0,80	1.128.143
Fizička lica	5.375.995	11,37	16.034.443	5.186.052	10,97	15.467.605
	5.392.676	11,41	16.083.524	5.531.689	11,70	16.498.481
	47.273.940	100,00	140.996.394	47.273.940	100,00	140.996.394

Na dan 31. decembra 2010. i 2009. godine nominalna vrijednost po akciji je iznosila EUR 2,98254. Akcije Telekoma se kotiraju na NEX Montenegro berzi. Tržišna vrijednost po akciji na dan 31. decembar 2010 godine iznosila je EUR 3,5599 (31. decembar 2009: EUR 2,7000).

18. STATUTARNE REZERVE

U skladu sa lokalnom statutarnom regulativom, Društvo ima obavezu da izdvaja najmanje 5% ostvarene dobiti na ime statutarrih rezervi sve dok iznos ovih rezervi ne dostigne 1/10 akcijskog kapitala Društva. Navedene rezerve su namijenjene za pokriće gubitaka i ne mogu se distribuirati akcionarima osim u slučaju likvidacije Društva.

19. OBAVEZE IZ POSLOVANJA I OSTALE OBAVEZE

	31. decembar 2010.	Iznosi u EUR 31. decembar 2009.
Dobavljači u zemlji	4.645.531	5.174.578
Dobavljači u inostranstvu	4.801.944	5.926.875
Neisplaćene zarade i naknade zarada	287.905	295.940
Obaveze po osnovu ostalih poreza i doprinosa za socijalno osiguranje	265.951	565.025
Obaveze prema Magyar Telekom Grupi (napomena 32)	411.398	248.917
Obaveze prema Deutsche Telekom Grupi (napomena 32)	2.279.880	1.753.251
Ostale obaveze	212	274.847
	12.692.821	14.239.433

Obaveze iz poslovnih aktivnosti su izražene u sljedećim valutama:

	31. decembar 2010.	31. decembar 2009.
EUR	12.566.112	13.539.782
SDR	124.521	680.786
USD	2.188	17.918
HUF	-	947
	12.692.821	14.239.433

Per vrijednost obaveza iz poslovanja i ostalih obaveza jednaka je njihovoj knjigovodstvenoj vrijednosti. Ugovoreno dospijanje obaveza iz poslovnih aktivnosti i ostalih obaveza je do 45 dana.

20. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA I PRIMLJENI AVANSI

	31. decembar 2010.	Iznosi u EUR 31. decembar 2009.
Razgraničeni troškovi prema Magyar Telekom Grupi (napomena 32)	236.036	57.137
Razgraničeni troškovi prema Deutsche Telekom Grupi (napomena 32)	733.952	(23.989)
Obaveze za dividendu (fizička lica)	500.001	548.368
Obaveze za dividendu (pravna lica)	34.242	18.341
Primljeni avansi po osnovu pre-paid vaučera	1.100.800	405.009
Roming	2.822.630	1.148.585
Lokalne opštinske naknade	1.099.896	1.101.450
Interkonkencija	1.918.973	1.417.444
Bonusi	1.131.943	1.319.059
Nabavka nekretnina, opreme i njihovo održavanje	1.039.379	1.001.696
Unaprijed naplaćeni internet sati	277.928	273.154
Obaveze po osnovu primljenih avansa i unaprijed naplaćeni iznosi	377.157	235.698
Ostale razgraničene obaveze	3.914.053	3.611.172
	15.186.990	11.113.124

Struktura ostalih razgraničenih obaveza i troškova prikazana je u pregledu koji slijedi:

	31. decembar 2010.	Iznosi u EUR 31. decembar 2009.
Marketing	616.627	535.307
Poštanske usluge	90.778	244.510
Električna energija	231.542	227.770
Održavanje	747.928	657.006
Ne-geografski kodovi	305.647	605.138
IPTV usluge	437.469	400.062
Razgraničeni troškovi po osnovu procijenjenog saobraćaja sa roming partnerima	203.078	-
Razgraničeni prihodi	453.763	223.638
Ostale razgraničene obaveze	827.221	707.741
	3.914.053	3.611.172

Pasivna vremenska razgraničenja i primljeni avansi su izraženi u sljedećim valutama:

	31. decembar 2010.	31. decembar 2009.
EUR	15.006.638	10.696.010
USD	-	193.847
SDR	180.352	223.267
	15.186.990	11.113.124

Fer vrijednost pasivnih vremenskih razgraničenja i primljenih avansa jednaka je njihovoj knjigovodstvenoj vrijednosti.

CRNOGORSKI TELEKOM A.D., PODGORICA
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
 Za godinu završenu 31. decembra 2010. godine

21. REZERVISANJA

Promjene na rezervisanjima za finansijsku godinu koja se završava 31. decembra 2010. i 2009. godine prikazane su u sledećoj tabeli:

	Iznosi u EUR	
	<u>2010.</u>	<u>2009.</u>
Stanje, 1. januara	2.568.739	6.345.330
Povećanja u toku godine (napomena 24, 27)	3.973.208	238.508
Iskorišćeno u toku godine (napomena 24, 27)	<u>(3.857.558)</u>	<u>(4.015.099)</u>
Stanje, 31. decembar	2.684.389	2.568.739
Umanjeno za: dugoročni deo	<u>722.030</u>	<u>766.773</u>
	<u><u>1.962.359</u></u>	<u><u>1.801.966</u></u>

Promjene na računima rezervisanja prema vrsti rezervisanja prikazane u sledećoj tabeli:

	Sudski sporovi	Naknade Rukovodstvu i zaposlenima	Naknade zaposlenima	MTIP	Ukupno
Stanje, 1. januara 2009.	4.913.314	331.930	1.036.476	63.610	6.345.330
Rezervisanja u toku godine	30.310	-	-	208.198	238.508
Iskorišćeno u toku godine	(3.669.558)	-	(336.386)	(9.155)	(4.015.099)
Stanje, 31. decembar 2009.	<u>1.274.066</u>	<u>331.930</u>	<u>700.090</u>	<u>262.653</u>	<u>2.568.739</u>
Stanje, 1. januara 2010.	1.274.066	331.930	700.090	262.653	2.568.739
Rezervisanja u toku godine	344.273	3.512.826	-	116.109	3.973.208
Iskorišćeno u toku godine	(305.086)	(3.489.368)	(63.104)	-	(3.857.558)
Stanje, 31. decembar 2010.	<u>1.313.253</u>	<u>355.388</u>	<u>636.986</u>	<u>378.762</u>	<u>2.684.389</u>
Umanjeno za: dugoročni dio	-	(148.092)	(573.938)	-	(722.030)
Kratkoročno rezervisanje	<u>1.313.253</u>	<u>207.296</u>	<u>63.048</u>	<u>378.762</u>	<u>1.962.359</u>

CRNOGORSKI TELEKOM A.D., PODGORICA
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2010. godine

21. REZERVISANJA (Nastavak)

a) Beneficije zaposlenima

	Rezervisanja za jubilarne nagrade	Rezervisanja za otpremnine za odlazak u penziju	Ukupno
Stanje, 1. januara 2009.	620.953	415.523	1.036.476
Rezervisanja u toku godine	-	-	-
Iskorišćeno u toku godine	(142.821)	(193.565)	(336.386)
Stanje, 31. decembar 2009.	478.132	221.958	700.090
Stanje, 1. januara 2010.	478.132	221.958	700.090
Rezervisanja u toku godine	15.571	-	15.571
Iskorišćeno u toku godine	(75.062)	(3.613)	(78.675)
Stanje, 31. decembar 2010.	418.641	218.345	636.986
Umanjeno za: dugoročni din	(389.915)	(184.023)	(573.938)
Kratkoročno rezervisanje	28.726	34.322	63.048

Rezervisanja za beneficije zaposlenima izvršena su na osnovu sadašnje vrijednosti očekivanih budućih isplata zaposlenima po osnovu jubilarnih nagrada i otpremnina za odlazak u penziju, koje su predviđene Pojedičnim kolektivnim ugovorom društava unutar Društva.

Prema Kolektivnom ugovoru:

- Poslodavac je u obavezi da isplati otpremnine zaposlenima u iznosu 10 minimalnih osnovnih cijena rada ustanovljenih u Društvu nakon ispunjavanja uslova za odlazak u penziju. Isplata dopijeva na dan penzionisanja, ali ne kasnije od 30 dana nakon posljednjeg radnog dana zaposlenog.
- Poslodavac je u obavezi da isplati jubilarne nagrade zaposlenima u skladu sa navedenim:
 - za 10 godina staža u Društvu, iznos 3 minimalne osnovne cijene rada ustanovljene u Društvu;
 - za 20 godina staža u Društvu, iznos 5 minimalne osnovne cijene rada ustanovljene u Društvu;
 - za 30 godina staža u Društvu, iznos 7 minimalne osnovne cijene rada ustanovljene u Društvu;
 - za 39 godina staža u Društvu, iznos 9 minimalne osnovne cijene rada ustanovljene u Društvu;

Doprinosi za penziono i invalidsko osiguranje i ostala socijalna davanja Republici Crnoj Gori priznaju se kao trošak periode u kojem ih je zaposleni zaradio.

Društvo snosi troškove raskida ugovora sa zaposlenima bez obzira na razlog odlaska zaposlenog (Napomena 32).

CRNOGORSKI TELEKOM A.D., PODGORICA
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
 Za godinu završenu 31. decembra 2010. godine

21. REZERVISANJA (Nastavak)

b) Rezervisanja za sudske sporove

Rezervisanja za sudske sporove se priznaju u zavisnosti od vjerovatnoće mogućeg odliva resursa (Napomena 2.11), koja je prethodno raspravljena sa advokatima Društva.

U toku 2009. godine je došlo do oslobađanja rezervisanja za sudski spor u iznosu od 3.500.000 EUR. Bivši zaposleni, koji su pristali na program dobrovoljnog odlaska, su tvrdili da su namjerno dovedeni u konfuziju izjavom rukovodstva Društva da se u budućnosti neće desiti bolja ponuda u smislu većeg iznosa otpremnina kao kompenzacije za okončanje radnog odnosa. Godinu ipo dana kasnije, Društvo je ponudilo veće iznose otpremnina tadašnjim zaposlenima za dobrovoljno okončanje radnog odnosa. Na bazi toga, bivši zaposleni su zahtijevali isplatu razlike u visini otpremnina. Viši sud u Crnoj Gori je donio presudu u korist tužene strane Crnogorskog Telekom A.D. S Obzirom da, u skladu sa sudskom odlukom, Društvo nema daljih obaveza koje se odnose na ovaj spor, rezervisanje u iznosu od 3.500.000 EUR je oslobodjeno.

22. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA I OBAVEZE

Odložena sredstva i obaveze po osnovu poreza na dobit se prebijaju u slučajevima gdje je postajalo zakonsko pravo na netiranje tekućih poreskih sredstava i tekućih poreskih obaveza.

a) Odložena poreska sredstva

	Stanje 31. decembra 2008.	Efekat na izvještaj o sveobuhvatnom prihodu	Stanje 31. decembra 2009.	Efekat na izvještaj o sveobuhvatnom prihodu	Stanje 31. decembra 2010.
Nematerijalna ulaganja	(1.179)	210	(969)	969	-
Nekretnine i oprema	9.150	1.248	10.398	(10.398)	-
Ukupno	7.971	1.458	9.429	(9.429)	-

Odložena poreska sredstva se odnose na privremene razlike između osnovice po kojoj se nekretnine, oprema i nematerijalna ulaganja priznaju u poreskom bilansu i iznosa po kojima su ta sredstva iskazana u internim finansijskim izvještajima Društva. Privremene razlike koje rezultiraju kao odložena poreska su se javljaju u slučaju manjih stopa poreske amortizacije u poređenju sa računovodstvene amortizacijom. Na dan 31. decembra 2010. godine, Društvo nije imalo poreskih gubitaka koji se mogu prenositi u naredne fiskalne periode.

b) Odložene poreske obaveze

	Stanje 31. decembra 2008.	Efekat na izvještaj o sveobuhvatnom prihodu	Stanje 31. decembra 2009.	Efekat na izvještaj o sveobuhvatnom prihodu	Stanje 31. decembra 2010.
Nematerijalna ulaganja	914.532	(322.350)	592.182	(562.884)	29.298
Nekretnine i oprema	1.748.480	315.889	2.064.369	489.477	2.553.846
Ukupno	2.663.012	(6.461)	2.656.551	(73.407)	2.583.144

Odložene poreske obaveze se odnose na privremene razlike između osnovice po kojoj se nekretnine, oprema i nematerijalna ulaganja priznaju u poreskom bilansu i iznosa po kojima su ta sredstva iskazana u finansijskim izvještajima Društva. Sve privremene razlike odnose se na značajno veće stope poreske amortizacije. Na dan 31. decembar 2010. godine, Društvo nije imalo poreskih gubitaka koji se mogu prenositi u naredne fiskalne periode.

23. PRIHODI

a) Usluge fiksne telefonije i usluge interneta	Iznosi u EUR	
	31. decembar 2010.	31. decembar 2009.
Telekomunikaciona pretplata, konekcija i ostali prihodi	11.620.610	10.934.665
Prihodi od odlaznih domaćih poziva	10.298.496	11.585.668
Prihodi od odlaznih međunarodnih poziva	2.302.476	2.581.463
Ukupni prihodi od odlaznih poziva	12.600.972	14.167.131
Prihodi od dolaznih domaćih poziva	793.089	1.781.907
Prihodi od dolaznih međunarodnih poziva	16.758.138	18.495.478
Ukupni prihodi od dolaznih poziva	17.551.227	20.277.385
Zakupljene linije i prenos podataka	3.646.813	4.273.485
Prihodi od pružanja usluga interneta fizičkim licima	39.993	137.297
Prihodi od web prezentacije i hostinga	62.295	84.315
ADSL prihod:	9.644.020	7.321.227
MIPNET prihodi	2.211.083	2.346.208
IP TV prihodi	4.355.485	2.974.933
Prihodi od prodatih internet pristupa	662.524	725.742
Prihodi od prodaje opreme	830.006	852.784
Ostali prihodi	675.753	893.778
Ukupni ostali prihodi	22.127.972	19.609.769
Ukupni prihodi od pružanja usluga fiksne telefonije i interneta	63.900.781	64.988.950
b) Usluge mobilne telefonije	31. decembar 2010.	Iznosi u EUR 31. decembar 2009.
Post-paid prihodi		
- odlazni domaći i međunarodni pozivi	14.142.462	14.207.475
- mjesečna pretplata	7.131.864	6.576.158
	21.274.326	20.783.633
Prodaja paketa i pre-paid usluga	15.748.462	18.271.343
Prodaja mobilnih telefona	1.453.695	1.595.173
	17.202.157	19.866.516
Prihodi po osnovu interkonekcije	11.324.628	12.005.405
Prihodi od roving-a	4.741.322	5.138.951
Ostali prihodi	9.034	7.451
	54.551.467	57.801.956

CRNOGORSKI TELEKOM A.D., PODGORICA
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
 Za godinu završenu 31. decembra 2010. godine

24. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI

	31. decembar 2010.	Iznosi u EUR 31. decembar 2009.
Troškovi neto zarada i naknada zarada	11.996.312	12.146.083
Troškovi poreza na zarade i naknade zarada	1.953.157	2.474.445
Troškovi doprinosa za penzije	4.030.356	3.393.393
Troškovi socijalnih i ostalih doprinosa	2.506.853	2.092.956
Jubilarni nagrade i otpremnine (napomena 21)	3.489.368	118.757
Rezervisanja za penzionisanje i jubilarni nagrade (napomena 21)	53.005	(137.344)
Ostali troškovi zaposlenih	1.416.448	1.223.014
	25.445.499	21.311.304

Društvo je tokom 2010. godine odobrilo rukovodstvu kratkoročne naknade, koje su iznosile EUR 912.803 (2009: 977.501 EUR) za neto zarade i bonuse isplaćene višem rukovodstvu koji su članovi ili stalni gostujući članovi Upravnog odbora Telekom, i EUR 564.498 (2009: 569.661 EUR) za pripadajuće poreze i doprinose.

25. AMORTIZACIJA I OBEZVRJEĐENJE

	31. decembar 2010.	Iznosi u EUR 31. decembar 2009.
Amortizacija osnovnih sredstava (Napomena 7)	19.810.814	19.468.694
Obezvrjeđenje nekretnina, i opreme u pripremi (Napomena 7)	-	57.034
Amortizacija nematerijalnih ulaganja (Napomena 5)	2.469.268	2.357.260
	22.280.082	21.882.988

26. TROŠKOVI KORIŠĆENJA USLUGA DRUGIH OPERATERA

	31. decembar 2010.	Iznosi u EUR 31. decembar 2009.
Troškovi korišćenja usluga fiksnih i mobilnih operatera u zemlji	16.436.578	16.991.238
Troškovi korišćenja usluga fiksnih i mobilnih operatera u inostranstvu	6.507.291	6.587.340
	22.943.869	23.578.578

27. OSTALI POSLOVNI RASHODI

	31. decembar 2010.	Iznosi u EUR 31. decembar 2009.
Troškovi materijala, održavanja i naknade za izvršene usluge	6.896.076	9.032.418
Marketing	2.631.018	3.502.982
Ispravka vrijednosti pohrađivanja (Napomena 12)	1.760.969	1.567.246
Zakup	2.867.218	2.678.145
Troškovi telekomunikacione licence	1.797.378	1.933.192
Sponzorstva	619.999	891.479
Opštinske takse	1.191.014	1.153.849
Provizija dilera	1.255.707	1.802.686
Naknade	694.773	1.117.620
Revizija završnog računa	112.219	132.360
Konsalting usluge Magyar Telekom	481.562	626.093
Ostale konsalting usluge	242.811	533.024
Neto efekat dodatne vrijednosti zaliha i ukidanja ispravke vrijednosti zaliha (Napomena 14)	102.900	(254.707)
Smanjenje rezervisanja priznatih u izvještaju o sveobuhvatnom prihodu (Napomena 21)	39.187	(3.639.247)
Ostali poslovni rashodi	4.369.805	3.525.651
	25.062.636	24.602.791

Troškovi sponzorstva koji su iznosili 619.999 EUR (2009: 891.479 EUR) predstavljaju najvećim dijelom troškove sponzorstva FSCG i ženskog rukometnog kluba "Budućnos". Ostatak troškova sponzorstva se odnosi na kulturu, sport i obrazovanje.

Troškovi zakupa se u najvećoj mjeri odnose na zakupe telekomunikacionih vodova u iznosu od EUR 1.261.254 (2009: EUR 984.027) kao i na zakup mjesta za bazne stanice od Radio Difuznog Centra u iznosu od EUR 665.842 (2009: 620.649 EUR)

Troškovi opštinskih taksi se odnose na naknade za korišćenje opštinskog zemljišta na kom se nalaze objekti, telekomunikaciona mreža, podzemni kablovi i stubovi. Povećanje navedenih troškova zavisi od usvajanja "Zakona o finansiranju lokalnih samouprava" koji dozvoljava svakoj opštini da samostalno određuje iznose navedenih naknada.

CRNOGORSKI TELEKOM A.D., PODGORICA
 NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
 Za godinu završenu 31. decembra 2010. godine

28. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI, NETO

	<u>31. decembar 2010.</u>	<u>Iznosi u EUR 31. decembar 2009.</u>
Finansijski prihodi		
Prihod od kamata od:		
Kratkoročni depoziti u bankama	3.008.739	4.469.362
Kreditni odobreni zaposlenima	56.764	88.221
Prihod od ukidanja diskonta na dugoročna potraživanja	455.901	641.735
Pozitivne kursne razlike	403.994	513.429
Ostali finansijski prihodi	-	73.321
	<u>3.925.398</u>	<u>5.786.068</u>
Finansijski rashodi		
Rashodi kamata	(14.164)	(16.883)
Negativne kursne razlike	(489.150)	(519.733)
Ostali finansijski rashodi	(90.532)	(54)
	<u>(593.846)</u>	<u>(536.670)</u>
Neto finansijski rashodi	<u>3.331.552</u>	<u>5.249.398</u>

29. POREZ NA DOBIT

	<u>31. decembar 2010.</u>	<u>Iznosi u EUR 31. decembar 2009.</u>
Porez na dobit - tekući porez	2.455.619	3.232.241
Porez na dobit - odloženi porez	(63.978)	(7.919)
Ukupno	<u>2.391.641</u>	<u>3.224.322</u>

Usaglašavanje pretpostavljenog poreza na dobit i poreza na dobit iskazanog u poreskom bilansu

Usaglašavanje pretpostavljenog poreza na dobit po finansijskim izvještajima i poreza na dobit po poreskom bilansu prikazano je u sljedećoj tabeli:

	<u>31. decembar 2010.</u>	<u>Iznosi u EUR 31. decembar 2009.</u>
Dobit prije oporezivanja	21.823.260	31.837.823
Poreska stopa (9%)	1.964.093	2.865.404
Troškovi koji se ne priznaju	170.703	132.414
Ostale korekcije	256.845	226.504
	<u>2.391.641</u>	<u>3.224.322</u>

CRNOGORSKI TELEKOM A.D., PODGORICA
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2010. godine

30. ZARADE PO AKCIJI

	Iznosi u EUR	
	31. decembar 2010.	31. decembar 2009.
Profit akcionara Društva	19.431.619	28.613.501
Prosječan ponderisan broj izdatih akcija	47.273.940	47.273.940
Broj akcija iz redovnog poslovanja	47.273.940	47.273.940
Osnovna zarada / (gubitak) po akciji		
- iz redovnog poslovanja	0,4110	0,6053
Osnovna zarada po akciji, neto	0,4110	0,6053

Društvo nema potencijalnih razrijeđenih običnih akcija.

31. DIVIDENDA PO AKCIJI

Tokom 2010. godine, objavljene su i isplaćene dividende po osnovu raspodjele dobiti za 2009. godinu u iznosu od EUR 87.000.000 (2009: EUR 9.800.000). Dividenda po akciji je iznosila EUR 1,8403 (2009: EUR 0,2073).

32. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA

Magyar Telekom NyRt. (MT) je postao većinski vlasnik Crnogorskog Telekom A.D., Podgorica. MT je 31. marta 2005. godine preuzeo kontrolu nad Crnogorskim Telekomom i krajem 2006 i 2005. godine imao 76.53% udjela akcijskog kapitala. Deutsche Telekom AG je krajnji vlasnik Magyar Telekom i on posjeduje 59.21% njegovih akcija. Deutsche Telekom (DT) Grupa i Magyar Telekom Grupa obuhvata veći broj povezanih preduzeća iz oblasti fiksne i mobilne telefonije širom svijeta, sa kojima Društvo ima redovne transakcije.

Krajnji vlasnik matične kompanije Grupe je Deutsche Telekom AG (registrovan u Njemačkoj). Akcionari Deutsche Telekom AG su KfW Bankengruppe (17%), Federalna Republika Njemačka (15%), Institucionalni investitori (57%) i ostali investitori (11%).

Ostala povezana pravna lica sa kojima je Društvo imala transakcije u periodu od 1. januara do 31. decembra 2010 i 2009 uključuju: Makedonski telekomunikaciji (kćerka kompanija Magyar Telekom), OTE (pr. druzeno lice Deutsche Telekom), i Hrvatski Telekom (kćerka kompanija Deutsche Telekom).

Sve transakcije sa povezanim licima nastaju u redovnom toku poslovanja i njihova vrijednost nije materijalno značajno drugačija od uslova koji prevladaju u transakcijama između ravnopravnih strana.

Transakcije sa povezanim licima uključuju obezbjeđenje i pružanje telekomunikacionih usluga i iznajmljениh linija.

I Obavze

	31. decembar 2010.	Iznosi u EUR 31. decembar 2009.
<i>Magyar Telekom</i>		
Interkonekcija po osnovu usluga fiksne telefonije	216.919	58.649
Usluge mobilne telefonije	182.585	150.895
Konsultantske usluge	82.260	122.207
Ostalo	-	-
	481.764	331.751
<i>Makedonski telekomunikaciji</i>		
Interkonekcija po osnovu usluga fiksne telefonije	165.670	-
Ukupno - Magyar Telekom Grupa	647.434	331.751
<i>Deutsche Telekom</i>		
Interkonekcija po osnovu usluga fiksne telefonije	1.607.419	1.070.142
Usluge mobilne telefonije	1.135.408	736.822
Zakup linkova	73.200	45.000
	2.816.027	1.851.964
<i>Ote Telekom</i>		
Interkonekcija	53.872	15.313
Zakup linkova	-	28.996
<i>T - Hrvatski telekom</i>		
Interkonekcija po osnovu usluga fiksne telefonije	114.050	39.217
Zakup linkova	29.883	3.800
Ukupno - Deutsche Telekom Grupa	3.013.832	1.939.290
Ukupno	3.661.266	2.271.041

32. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA (Nastavak)

II Potraživanja

	31. decembar 2010.	Iznosi u EUR 31. decembar 2009.
<i>Magyar Telekom</i>		
Usluge mobilne telefonije	46.859	-
Zakup linkeva	18.310	36.480
Ostalo	-	1.370
	<u>65.169</u>	<u>37.850</u>
<i>Makedonski telekomunikacij</i>		
Usluge mobilne telefonije	34.677	-
Ukupno - Magyar Telekom Grupa	<u>99.846</u>	<u>37.850</u>
<i>Deutsche Telekom</i>		
Interkonckcija po osnovu usluga fiksne telefonije	1.672.687	2.051.618
Usluge mobilne telefonije	523.014	-
	<u>2.195.701</u>	<u>2.051.618</u>
<i>Ote Telekom</i>		
Zakup linkeva	152.099	27.240
<i>T - Hrvatski telekom</i>		
Zakup linkeva	2.660	7.500
Ukupno - Deutsche Telekom Grupa	<u>2.350.460</u>	<u>2.086.358</u>
Ukupno	<u>2.450.306</u>	<u>2.124.208</u>

CRNOGORSKETELEKOM A.D., PODGORICA
 NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
 Za godinu završenu 31. decembra 2010. godine

32. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA (Nastavak)

III Prihodi	31. decembar 2010.	Iznosi u EUR 31. decembar 2009.
<i>Magyar Telekom</i>		
Interkonekcija	54.586	36.480
Usluge mobilne telefonije	46.859	145.177
	<u>101.445</u>	<u>181.657</u>
<i>Makedonski telekomunikacij</i>		
Interkonekcija	-	128
Usluge mobilne telefonije	74.758	-
	<u>176.203</u>	<u>181.785</u>
<i>Deutsche Telekom</i>		
Interkonekcija	12.786.752	12.392.322
Usluge mobilne telefonije	232.297	259.552
	<u>13.019.049</u>	<u>12.651.874</u>
<i>Ote Telekom</i>		
Interkonekcija	-	-
Zakup linkova	33.800	27.071
<i>Hrvatski telekom</i>		
Interkonekcija	30.160	756.174
Zakup linkova	-	15.645
	<u>13.083.009</u>	<u>13.450.764</u>
Ukupno	<u><u>13.259.212</u></u>	<u><u>13.632.549</u></u>

CRNOGORSKI TELEKOM A.D., PODGORICA
 NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
 Za godinu završenu 31. decembra 2010. godine

32. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA (Nastavak)

IV Troškovi	31. decembar 2010.	Iznosi u EUR 31. decembar 2009.
<i>Magyar Telekom</i>		
Konsultantske usluge	481.562	626.093
Usluge mobilne telefonije	9.600	31.476
	<u>491.162</u>	<u>657.569</u>
<i>Makedonski telekomunikacii</i>		
Interkonekcija	-	1.644
Usluge mobilne telefonije	14.255	-
<i>Ukupno - Magyar Telekom Grupa</i>	<u>505.418</u>	<u>659.213</u>
<i>Deutsche Telekom</i>		
Interkonekcija	4.549.399	3.432.065
Zakup linkova	73.200	45.000
Održavanje telekomunikacione opreme	471.397	-
Usluge mobilne telefonije	320.983	200.494
	<u>5.414.979</u>	<u>3.677.559</u>
<i>Ote Telekom</i>		
Interkonekcija	56	3.833
Održavanje telekomunikacione opreme	70.868	-
Zakup linkova	(273)	6.045
	<u>70.651</u>	<u>9.878</u>
<i>T - Hrvatski telekom</i>		
Interkonekcija	2.592	38.481
Održavanje telekomunikacione opreme	1.601	-
Zakup linkova	593.745	61.273
	<u>597.938</u>	<u>99.754</u>
<i>Ukupno - Deutsche Telekom Grupa</i>	<u>6.083.568</u>	<u>3.787.191</u>
Ukupno	<u>6.588.986</u>	<u>4.446.404</u>

32. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA (Nastavak)

Ugovori sa Višim Rukovodstvom Društva

U oktobru 2004. godine, zaključeni su Aneksi nekih Ugovora o zaposlenju sa višim rukovodstvom.

Prema pravilima navedenim u ovim Aneksima, nakon prestanka radnog odnosa (čak i u slučaju da je prestanak radnog odnosa odluka zaposlenog) ili u slučaju da za tim radnim mjestom više nema potrebe, zaposleni ima sljedeće mogućnosti:

- Da primi naknadu za prekid radnog odnosa u iznosu 12 mjesečnih zarada (mjesečna zarada odgovara neto iznosu plaćenom u prethodnom mjesecu prije prekida ili utvrđenoj neto plati); ili
- Da potpiše Ugovor o zaposlenju na drugoj poziciji, prema stručnoj spremi zaposlenog, na neodređeno vrijeme.

U skladu sa gore navedenim, maksimalne potencijalne obaveze Društva po osnovu razrješenja ili raskida navedenih aneksa i ugovora, ukoliko bi se više rukovodstvo Društva opredijelilo za otpremninu, iznosile bi oko EUR 690.000 i EUR 630.807 na dan 31. decembra 2010. i 2009. godine. S obzirom da je vjerovatnoća da se cjelokupno više rukovodstvo opredijeli za otpremnine u toku godine manja od 50%, samo djelimičan iznos je rezervisan u finansijskim izvještajima Društva.

U toku 2008. i 2007. godine Društvo je ustanovila bonus šemu za neke od ključnih članova Višeg rukovodstva po kojoj, ukoliko bi član višeg rukovodstva Društva ostao u firmi najmanje dvije godine od potpisivanja ugovora o zaposlenju, Društvo bi po tom osnovu snosilo troškove za oko EUR 144.212 na osnovu važećih uslova na dan 31. decembra 2010. godine.

33. POTENCIJALNE OBAVEZE

Potencijalni sporni ugovor

U skladu sa kupoprodajnim ugovorom zaključenim 15. marta 2005. godine između Vlade Republike Crne Gore i Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, kao Prodavca i Magyar Telekom, kao Kupca, Kupac je u obavezi da omogući Društvu zaključivanje ugovora sa Radio Difuznim Centrom za zakup optičkih vlaknastih kapaciteta za transmisiju TV i radio signala i Univerziteta Crne Gore o obezbjeđivanju kapaciteta za konekciju. U oba slučaja predviđeno je da ugovorne strane neće platiti bilo kakvu naknadu za korišćenje ovih kapaciteta. Na dan 31. decembra 2010. godine, nije zaključen nijedan ugovor ili nije bilo moguće odrediti vrijednost ponuđenih usluga. Na osnovu raspoloživih informacija, rukovodstvo nije bilo u mogućnosti da procijeni iznos i uticaj ugovora sa Radio Difuznim Centrom i sa Univerzitetom Crne Gore.

Zaštita životne sredine

Propisi koji se odnose na zaštitu životne sredine usvajaju se u Republici Crnoj Gori i Društvo sa stanjem na 31. decembra 2010 i 2009. godine nije iskazala bilo kakve obaveze za predviđene troškove, uključujući pravne i konsultantske naknade, studije lokacija, osmišljavanje i implementaciju planova restauracije koji se odnose na zaštitu životne sredine. Troškove vezane za zaštitu životne sredine rukovodstvo ne smatra materijalno značajnim.

CRNOGORSKI TELEKOM A.D., PODGORICA
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2010. godine

34. POTENCIJALNA IMOVINA

Ukupan iznos potencijalnih iznosa po osnovu sudskih sporova pokrenutih od strane Društva iznosi EUR 11.373.980 (2009: EUR 8.383.906). Ovi sporove Društvo vodi protiv pretplatnika, građana i firmi pokušavajući da naplati potraživanja koja su davno dospjela.

35. PREUZETE OBAVEZE

a) Preuzete obaveze po osnovu operativnog lizinga – Društvo kao zakupac

Sklapanjem ugovora o operativnom lizingu Društvo zakupljuje veliki broj maloprodajnih i poslovnih prostora, skladišta, zatim internet pristup i mrežne linije. Lizing je ugovoren od jedne godine do neograničenog vremenskog perioda, i većina zaključenih ugovora o lizingu mogu se produžiti po isteku lizinga po aktuelnim cijenama na tržištu.

Iznosi minimalnih plaćanja zakupnina na dan bilansa stanja koja se odnose na operativni lizing za koji se procjenjuje da se ne može otkazati prikazan je u tabeli ispod:

ne duže od godine	2.387.884
od dvije do pet godina	4.736.125
duže od pet godina	1.106.376
Total	<u>8.230.385</u>

Ugovor o zakupu sa Radio Difuznim Centrom je potpisan na neodređeno vrijeme za zakup mjesta za bazne stanice na njihovim tornjevima. Iznos zakupa je varijabilan u zavisnosti od iskorišćenosti prostora na tornjevima.

Troškovi godišnjeg lizinga su prikazani u izvještaju o sveobuhvatnom prihodu kao što je prikazano u Napomeni 27.

b) Ostale preuzete obaveze

Preuzete obaveze po ugovorima do datuma Izvještaja o finansijskom položaju koje nisu objelodanjene u finansijskim izvještajima su sljedeće:

	31. decembar 2010.	Iznosi u EUR 31. decembar 2009.
Ugovorene obaveze po osnovu:		
- kupovine nekretnina i opreme	1.779.073	885.607
- kupovine nematerijalne imovine	6.751.715	4.651.000
- održavanje i tehničke aktivnosti	860.898	153.449
- marketing i sponzorstvo	154.197	376.149
- uređaji	-	100.000
Ostale ugovorene obaveze troška	24.673	407.356
Ukupno	<u>9.570.556</u>	<u>6.573.561</u>

CRNOGORSKI TELEKOM A.D., PODGORICA
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
Za godinu završenu 31. decembra 2010. godine

35. PREUZETE OBAVEZE (nastavak)

e) Upotrebne dozvole

Na osnovu kupoprodajnog ugovora zaključenog 15. marta 2005. godine između Vlade Republike Crne Gore i Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, kao Prodavca i Matav Hungarian Telecommunication Company, kao Kupca, Prodavac je u obavezi da omogući Društvu dostavljanje kompletiranih molbi relevantnoj javnoj instituciji za obezbjeđivanje svih preostalih dozvola za nastavljane i) obavljanja poslovanja i/ili ii) vlasništva i/ili poslovanja sa njihovim sredstvima postojećim na datum potpisivanja Ugovora. Menadžment kompanije procjenjuje da u budućnosti neće biti značajnih troškova povezanih sa ovim slučajem.

36. DEVIZNI KURSEVI

Zvanični kursevi valuta koji su korišćeni za preračun deviznih pozicija Izvještaja o finansijskom položaju u EUR na dan 31. decembar 2010 i 2009.:

	<u>31. decembar 2010.</u>	<u>31. decembar 2009.</u>
SDR	1.0596	1.0882
USD	0.0753	0.6974

37. GOTOVINA GENERISANA IZ POSLOVANJA

	<u>31. decembar 2010.</u>	<u>31. decembar 2009.</u>
(Iznosi u EUR)		
<i>Dobitak za godinu</i>	19.431.619	28.613.501
<i>Korekcije:</i>		
Porez na dobit	2.391.641	3.224.322
Amortizacija	25 22.280.082	21.882.988
Neto finansijski prihod	28 (3.331.552)	(5.249.398)
Povećanje/(smanjenje) ispravke vrijednosti zaliha priznatih u okviru prihoda/rashoda	27 102.900	(254.707)
Povećanje/(smanjenje) ispravke vrijednosti sponih potraživanja priznatih u okviru prihoda/rashoda	27 1.760.969	1.567.246
Promjene u okviru obrtnog (radnog) kapitala:		
Promjene na obavezama	(2.527.254)	(4.551.963)
Promjene na zalihama	61.382	980.183
Promjene na potraživanjima	1.203.808	2.306.245
Rezervisanja za sudske sporove	39.187	(3.639.247)
Rezervisanja za benedite zaposlenih	(63.104)	(336.386)
Promjene u izdvojenim neovcanim sredstvima	(1.003.764)	138.546
Ostale negotovinske stavke	(288.142)	(862.283)
<i>Gotovina generisana iz poslovanja</i>	<u>40.057.772</u>	<u>43.819.047</u>



Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA Privrednog Suda u Podgorici

Registarski broj
Matični broj

4-0000618/ 038
02289377

Datum promjene podataka: 17.10.2011

CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA

Izvršene su sledeće promjene: izvršnog direktora

Datum zaključivanja ugovora: 26.10.1998

Datum donošenja Statuta: 19.07.2002

Datum izmjene Statuta: 26.05.2011

Adresa obavljanja djelatnosti: MOSKOVSKA 29

Mjesto: PODGORICA

Adresa za prijem službene pošte: MOSKOVSKA 29

Sjedište: PODGORICA

Pretežna djelatnost: 6110 Kablovske komunikacije

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine društvena privatna zadružna dva ili više oblika svojine državna

Poriijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

Upisani kapital: 140.996,889.75€

Stari registarski broj: 1-17542-00, 50085343/027 i
50070480/0027

(Novčani 140,996,889.75 , nenovčani .00)

Lica u društvu

Ime i prezime:

Andre Horanyi -

Član menadžmen

- ()

Ime i prezime:

Eva Ulićević -

Član menadžmen

- ()

Ime i prezime:

Gabor Pal - ZF

Član Odbora direl

Kolektivno- ()

Ime i prezime:

Janos Szabo -

Član i potpredsjednik Odbora direktora - ()

- ()

Andre Horanyi
21.03.2011

<p>Ime i prezime: Jason Christos King - Član menadžment komit - ()</p>		
<p>Ime i prezime: Manfred Knapp - 5209 Član menadžment komit - ()</p>		
<p>Ime i prezime: Melinda Szabo - ZJ99 Član Odbora direktora - Kolektivno- ()</p>		
<p><input type="radio"/> Ime i prezime: Milija Zeković - 14099 Član menadžment komit - ()</p>		
<p>Ime i prezime: Pavle Đurović - 08029 Sekretar - neograničeno Pojedinačno- ()</p>		
<p>Ime i prezime: Robert Pataki - BB14 Predsjednik odbora direktora - () Kolektivno- ()</p>		
<p>Ime i prezime: Schulz Rudiger Izvršni direktor - n Kolektivno- (Zaj u granicama svoji Menadžment kom</p>		
<p>Ime i prezime: Slavošljub Popad Direktor sektora z - ()</p>		CA
<p>Ime i prezime: Susanne Krogm Član Odbora direktora - () Kolektivno- ()</p>		

Ime i prezime: Thomas Albert Panhans Član Odbora direktora - () Kolektivno- ()	Adresa:	
Ime i prezime: Trpko Krgović - 300997 Član Odbora direktora - () Kolektivno- ()		
Ime i prezime: Vladimir Beratović - 140 Član menadžment komiteta - ()		GORICA
Ime i prezime: Vuk Gojnić - 251297821 Član menadžment komiteta - () - ()		

Revizor Ime i prezime/Naziv: PREDUZEĆE ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE "PRICEWATERHOUSECOOPERS" D.O.O. - PODGORICA 50371574 - 02656337	Adresa: POSLOVNI CENTAR "KRUŠEVAC", RIMSKI TRG 50
---	---

Izdato 21.03.2012.god.

REGISTRATOR
 Valentina Marković


Crnogorski Telekom A.D.
Minskovska 29, 81000 Podgorica
Crna Gora

Crnogorski Telekom
A.D.
Broj / 07-4078
Podgorica / 07 03 2012

PRIVREDNI SUD

Centralni registar

n/r Registratoru

PODGORICA

06.03.2012

Datum
Vas broj
Predmet

Ispravka podataka u Centralnom registru Privrednog suda Crne Gore

PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR
Podgorica, 06.03.2012
Brod: 07-4078
Podgorica, Crna Gora

Poštovani,

Ovim putem vam se obraćamo sa zahtjevom da izvršite ispravku podataka za preduzeće Crnogorski Telekom a.d. Podgorica u Centralnom Registru Privrednog suda.

Naime, prilikom prijave koju je Crnogorski Telekom podnio preko svog ovlašćenog zastupnika u Maju 2011 godine, potkrala se greška u dijelu ovlašćenja koja posjeduje Izvršni Direktor Crnogorskog Telekomu.

Želimo da istaknemo da u skladu sa članom 43 stav 1 Statuta Crnogorskog Telekomu, Izvršni Direktor ima pravo kolektivnog odlučivanja sa članovima Menadžment Komiteta sa ograničenjima utvrđenim Statutom, Pravilima rada Menadžment komiteta, kao i drugim internim aktima, dok smo u našoj prijavi od Maja 2011 godine greškom unijeli da Izvršni direktor ima pravo kolektivnog odlučivanja sa članovima Borda direktora.

U datoj prijavi iz Maja 2011 godine smo kao prilog dostavili Statut Crnogorskog Telekomu a.d. Podgorica te uvidom u isti možete utvrditi da je dati propust učinjen, te vas ovim putem molimo da isti ispravite.

U prilogu vam dostavljamo obrazac za promjenu podataka sa ispravljenim podacima.

S poštovanjem,

Direktor pravnog sektora i sekretar društva

Pavle Djurović

Pavle Djurović



Crnogorski Telekom A.D.
Minskovska 29, 81000 Podgorica, Crna Gora
Adresa
Telefon +382 20 433 704
Fax +382 20 433 400
E-mail office@telekom.me
Web site www.telekom.me
PIB 02289377
PDV 20/51-00049-4
Žiro račun Crnogorska komercijalna banka 510-105-22; 510-110-98; 510-505-77

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekat

 Označiti podatak koji se mijenjaPROMJENA PODATAKA

Privredni subjekat

Matični broj:

RegistarSKI broj: 4-0000618/G29

Puni naziv:

Crnogorski Telekom a.d. Podgorica

 1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA1.1. Oblik obavljanja
privredne djelatnosti OD KD AD DOO NVO Ustanova Zadruga Ostali

1.2. Puni naziv:

*ukoliko je promijenjen puni naziv izvršice se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv:

 2. NOVA ADRESA UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opština:

2.2. Mjesto:

2.3. Ulica:

2.4. Broj:

 3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država:

3.2. Opština:

3.3. Mjesto:

3.4. Ulica:

3.5. Broj:

 4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine

*ukoliko je označena promjena opštine izvršice se i preregistracija u Poreskom registru

4.2. Opština:

4.3. Mjesto:

4.4. Ulica:

4.5. Broj:

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Osnivača Zastupnika Punomoćnika

JMB:

Država:

Crna Gora

Ime i prezime:

Ivan Pavličić

Opština:

Podgorica


Telefon:

e-mail:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Pavličić Ivan



9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

bez oznake porijekla kapitala

domaći

strani

mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

Povećanje

Smanjenje

Ukupan osnovni kapital nakon promjene (novčani+nenovčani):

€

novčani – iznos:

€

nenovčani iznos:

€

10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

 Prestanak

Registruje se

Mijenja se udio

10.1. Status:

Osnivač

Član DOO

Ortak

Komanditor

Komplementar

Zadrukar

Drugo

*upisati status

10.2. MB / JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

10.3. Naziv / Ime i prezime:

10.4. Sjedište / Adresa:

Država:

Opština:

Mjesto:

Ulica:

Broj:

10.5. Udio

%

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekat

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak Intenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora
 Sekretar društva Ovlašteni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

C73TRK1NM

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Rudiger Schulz

12.4. Adresa:

Država:

Opština:

Ulica:

Broj:

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašten da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:


- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva
 Zajedničko sa članovima Menadžment komiteta, svaki u granicama svojih ovlaštenja, utvrdjenih statutom i Pravilima o radu Menadžment komiteta te drugim internim aktima

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Paulošić Ivan



13. OSTALE REGISTRACIJE

Osim postojeće registracije u CRPS-a izvršiti i registracije u:

13.1. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.



CRNA GORA
PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR
U Podgorici, dana 01.07.2011.god.

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici, registrator Valentina Marković, na osnovu člana 83 i 84 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 - 80/08) i člana 2 Upustva o radu Centralnog registra (Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08), rješavajući po prijavi za registraciju promjene podataka u **CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA** broj 175174 od 01.07.2011.god. podnosioca

Ime i prezime: Slavoljub Popadić

dana 01.07.2011.god. donosi

RJEŠENJE

Registar je se promjena izvršnog direktora **CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA** - registarski broj **4-0000618/ 037**.

Sastavni dio Rješenja je i izvod iz Centralnog Registra Privrednog Suda.

Obrazloženje

Rješavajući po prijavi, za upis promjene podataka (zvršnog direktora) u privrednom društvu **CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA** utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za promjenu podataka shodno člonu 86 Zakona o privrednim društvima (Sl list RCG br 6/02 i Sl. list CG br. 17/07 - 80/08) i člana 2 Upustva o radu Centralnog registra (Sl list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08), pa je odlučeno kao u izreci Rješenja.

Registrator

Valentina Marković

Valentina Marković

Pravna pouka: Rješenje je konačno.
Protiv njega se može pokrenuti upravni spor
tužbom u tri primjerka pred Upravnim sudom CG,
u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.

04.07.2011.

Pre. Antunović



Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA Privrednog Suda u Podgorici

Registarski broj
Matični broj

4-0000618/ 037
02289377

Datum promjene podataka: 01.07.2011

CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA

Izvršene su sledeće promjene izvršnog direktora

Datum zaključenja ugovora: 28.10.1998

Datum donošenja Statuta: 19.07.2002

Datum izmene Statuta: 26.05.2011

Adresa obavljanja delatnosti: MOSKOVSKA 29

Mjesto: PODGORICA

Adresa za prijem službene pošte: MOSKOVSKA 29

Sedište: PODGORICA

Pretežna djelatnost: 6110 Kablovske telekomunikacije

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine društvena privatna zadružna dva ili više oblika svojine državna

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

Upisani kapital: 140.996.889,75€

Stari registarski broj: 1-17542-00, 50085343/027 i
50070480/0027

(Novčani 140.996.889,75 , nenovčani .00)

Lica u društvu

Ime i prezime:

Adresa:

Endre Horanyi -

Član menadžmen

- ()

Ime i prezime:

Eva Uličević - O

Član menadžmen

- ()

Ime i prezime:

Gabor Pal - ZF

Član Odbora dir

Kolektivno- ()

Ime i prezime:

Janos Szabo - Z

Član i potpredsjednik Odbora direktora - ()

- ()

Ime i prezime:

Adresa:

Jason Christos King

Član menadžment kom
- ()

Ime i prezime:

Manfred Knapp - 520

Član menadžment kom
- ()

Ime i prezime:

Melinda Szabo - ZJ9

Član Odbora direktora
Kolektivno- ()

Ime i prezime:

Milija Zcković - 1409

Član menadžment kom
- ()

Ime i prezime:

Pavle Đurović - 0802

Sekretar - neograničen
Pojedinačno- ()

Ime i prezime:

Robert Pataki - BB1447021

Predsjednik odbora direktora - ()
Kolektivno- ()

Ime i prezime:

Slavoljub Popadić -

Izvršni direktor - ograničen
Komiteta, predsjednik kom i članovima Odbora direktora)
Pojedinačno- ()

Direktor sektora za brigu o korisnicima ()

- ()

Ime i prezime:
Susanne Krogmann -
Član Odbora direktora -
Kolektivno- ()

Ime i prezime:
Thomas Albert Panhar
Član Odbora direktora -
Kolektivno- ()

Ime i prezime:
Trpko Krgović - 3009
Član Odbora direktora -
Kolektivno- ()

Ime i prezime:
Vladimir Beratović - 1
Član menadžment komi-
- ()

Ime i prezime:
Vuk Gojnić - 2512978
Član menadžment komiteta - ()
- ()

Revizor

Ime i prezime/Naziv:
**PREDUZEĆE ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE,
FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE
"PRICEWATERHOUSECOOPERS" D.O.O. - PODGORICA
50371574 - 02656337**

Adresa
POSLOVNI CENTAR "KRUŠEVAC", RIMSKI TRG 50

Izdato 01.07.2011.god.



REGISTRATOR
Valentina Marković

Valentina Marković



PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR
U Podgorici, dana 01.07.2011. god.

**OGLAS
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG**

Dana 01.07.2011, pod registarskim brojem 4-0000618/037 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA Odlukom odbora direktora od 01.07.2011 godine razrešava se izvršni direktor Daniel Szasz, a za izvršnog upisuje Slavoljub Papadić. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

01.07.2011

Registrator

Valentina Marković

Valentina Marković

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekat

 Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekat

Matični broj:

02289377

Registarski broj:

4-0000618/029

Puni naziv:

Crnogorski Telekom a.d. Podgorica

1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik obavljanja
privredne djelatnosti OD KD AD DOO NVO Istanova Zadruga Ostali

1.2. Puni naziv:

*ukoliko je promijenjen puni naziv izvršće se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv:

2. NOVA ADRESA UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opština:

2.2. Mjesto:

2.3. Ulica:

2.4. Broj:

3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država:

3.2. Opština:

3.3. Mjesto:

3.4. Ulica:

3.5. Broj:

4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine

*ukoliko je označena promjena opštine izvršće se i preregistracija u Poreskom registru

4.2. Opština:

4.3. Mjesto:

4.4. Ulica:

4.5. Broj:

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Osnivača Zastupnika Punomoćnika

JMB:

Ime i prezime:

Ana Milonjic

Opština:

Podgorica

Telefon:

e-mail:

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Ana Milonjic

M.P.

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekat

9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

 bez oznake porijekla kapitala
 domaći
 strani
 mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

 Povećanje
 Smanjenje

Ukupan osnovni kapital nakon promjene (novčani+nenovčani):

 € novčani – iznos: € nenovčani – iznos: €

10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

 Prestanak
 Registruje se
 Mijenja se udio

10.1. Status:

 Osнивач
 Član DOO
 Ortak
 Komanditor
 Komplementar
 Zadrugar
 Drugo

*upisati status

10.2. MB / JMB:

*za strano fizičko lice unijeti: broj pasoša
za strano pravno lice unijeti: broj registracije u matičnom registru

10.3. Naziv / Ime i prezime:

10.4. Sjedište / Adresa:

Država:

Opština:

Mjesto:

Ulica:

Broj:

10.5. Udio

 %

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekat

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak Imenjuje se Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora
 Sekretar društva Ovlašćen zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Slavoljub Popadić

12.4. Adresa:

Država:

Opština:

Ulica:

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pnjedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnositoca:

Ana Rukonjčić

M.P.

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekat

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

 Odbor direktora Upravni odbor Skupština Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

 Prestanak Imenaje se Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

 Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo Izvršni direktor

* upisati status

12.2. JMB:

BB0266704 Hungary

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Daniel Szasz

12.4. Adresa:

Država:

Opština:

Ulica:

12.5. Ovlaštenja u prometu

 neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašten da djeluje

 Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

 Članovima organa upravljanja Sekretarom društva Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponudenog

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Ana Lilibonjic

M.P.

13. OSTALE REGISTRACIJE

Osim postojeće registracije u CRPS-a izvršiti i registracije u:

13.1. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Podpis podnosioca:

M.P.

Broj / 02-24389

Podjona / 28. 06. 2011

U skladu sa člancm 30 stav 2 tačka 5 Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, Odbor direktora Crnogorskog Telekom a d. Podgorica, na drugoj vanrednoj sjednici održanoj 28. juna 2011. godine, konferencijski poziv, donio je

Odluku (105/28062011)
o
imenovanju Izvršnog direktora, na privremeni period

Član 1

S obzirom na činjenicu da sadašnjem Izvršnom direktoru G-dinu Danielu Szaszu mandat ističe 30. juna 2011. godine i usljed pravne potrebe da se imenuje Izvršni direktor, Odbor direktora je odlučio da će G-din Slavoljub Popadić, preuzeti poziciju Izvršnog direktora od 1. jula. na privremenoj osnovi, do imenovanja novog Izvršnog direktora.

Pored toga, Slavoljub Popadić će biti zadužen za oblast koja se odnosi na brigu o korisnicima.

Član 2

Odbor direktora ovom odlukom usvaja relevantne preporuke Komiteta za naknade i odlučuje da dodijeli G-dinu Slavoljubu Popadiću dodatni paket naknada kao što je predloženo, za period vršenja dužnosti Izvršnog direktora.

Član 3

Ova Odluka stupa na snagu 1. jula 2011. godine.

Chairman of the Board of Directors
of Crnogorski Telekom a.d Podgorica



Mr. Robert Pataki

Obrazloženje

Shodno pravnim razlozima neopdno je imenovati Izvršnog direktora.

Broj / 02-24989

Podgorica / 28. 06. 2011

U skladu sa članom 30 stav 2 tačka 5 Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, Odbor direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, na drugoj vanrednoj sjednici održanoj 28. juna 2011. godine, konferencijski poziv, donio je

Odluku (105/28062011)

o

imenovanju izvršnog direktora, na privremeni period

Član 1

S obzirom na činjenicu da sadašnjem izvršnom direktoru G-dinu Danijelu Szaszu mandat ističe 30. juna 2011. godine i usljed pravne potrebe da se imenuje izvršni direktor, Odbor direktora je odlučio da će G-din Slavoljub Popadić, preuzeti poziciju izvršnog direktora od 1. jula . na privremenoj osnovi, do imenovanja novog izvršnog direktora.

Pored toga, Slavoljub Popadić će biti zadužen za oblast koja se odnosi na brigu o korisnicima.

Član 2

Odbor direktora ovom odlukom usvaja relevantne preporuke Komiteta za naknade i odlučuje da dodijeli G-dinu Slavoljubu Popadiću dodatni paket naknada kao što je predloženo, za period vršenja dužnosti izvršnog direktora.

Član 3

Ova Odluka stupa na snagu 1. jula 2011. godine.

Chairman of the Board of Directors
of Crnogorski Telekom a.d Podgorica

Mr. Robert Pataki



Obrazloženje


Shodno pravnim razlozima neopodno je imenovati izvršnog direktora.

Izjava o prihvatanju imenovanja na poziciju Izvršnog direktora
Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica

Ovim potvrđujem da prihvatam imenovanje na poziciju Izvršnog direktora
Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica za period koji počinje 1. jula 2011. godine.

Datum: 30. jun 2011

Ime: Slavofjub Popadić




Statement on acceptance of appointment on the position of Chief Executive
Officer
of Crnogorski Telekom a.d. Podgorica

I herewith confirm that I accept the appointment on the position of Chief
Executive Officer of Crnogorski Telekom a.d Podgorica, for the period starting on
July 1st 2011 year.

Date: June 30th 2011.

Name: Slavofjub Popadić



Broj / 02-25011/2

Podgorica / 30.06.2011

PUNOMOĆJE


Crnogorski Telekom a.d. Podgorica (Društvo), Moskovska 29 (davaoc punomoćja) opunomoćuje Anu Milonjić JMBG [redacted] u Društvu sa prebivalištem u Podgorici da u ime davaoca punomoćja izvrši neophodne radnje u cilju promjene podataka u Centralnom registru Privrednog suda, a u cilju registracije izvršnog direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica usljed činjenice da je mandat izvršnog direktora Daniela Szasza istekao 30. juna 2011. godine.

Podgorica, 30. 06. 2011. god.

Sekretar Crnogorskog Telekom a.d.,

Pavle Djurcovic

Pavle Djurcovic





Crnogorski Telekom
A.D.

Broj /

02-25099

Podgorica /

28. 06. 2011

PRIVREDNI SUD
Centralni registar
n/r Registratoru

PODGORICA

30.06.2011.

Promjena podataka u Centralnom registru Privrednog suda Crne Gore

Poštovani,

U prilogu ovog dopisa, a radi imenovanja Izvršnog direktora, počev od 1. jula 2011. godine, dostavljamo popunjeni obrazac za promjenu podataka u Centralnom registru Privrednog suda Crne Gore, kao i sljedeći dokument:

- Odluku Odbora direktora Crnogorskog Telekomu a.d. Podgorica o imenovanju Izvršnog direktora na privremeni period, zavedenoj pod brojem 02-24986, donesenoj na drugoj vanrednoj sjednici Odbora direktora održanoj 28.06.2011. godine.

S poštovanjem,

Sekretar Crnogorskog Telekomu a.d.

Payle Đurović



Payle Đurović



CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI
Broj dosije-a: 176174

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je Slavoljub Popadić dostavio-la dokument za promjenu ad društva naziva **CRNOGORSKI TELEKOM** - akcionarsko društvo iz Podgorica, registarski broj 10000618 sa sledećim priložima:

Taksa za sud

Obrazac

Taksa za službeni list

Odluka o razrešenju i imenovanju izvršnog direktora

Dokumentacija je podnijela dana 01.07.2011.god.

Podgorica, dana 01.07.2011.god.

M.P.



Na osnovu člana 30 stav 2 tačka 5 i tačka 6 Statuta Crnogorskog Telekomu a.d. Podgorica, Odbor Direktora Crnogorskog Telekomu a.d. Podgorica na Konstitutivnoj sjednici održanoj 26. maja 2011. godine, donio je

Odluku (98/26052011)
o
imenovanju izvršnog direktora

Član I

Odbor Direktora imenuje g-dina Daniela Szasza na poziciju izvršnog direktora počev od 26. maja 2011 do 30. juna 2011. Predloženo je da paket naknada g-dina Szasza ostane nepromijenjen.


Član II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Odbora direktora

Crnogorskog Telekomu a.d. Podgorica

G-din Robert Pataki



Obrazloženje



U skladu sa novom korporativnom strukturom razvijenom u Crnogorskom Telekomu a.d. Podgorica odlučeno je da se imenuje novi izvršni direktor i u skladu sa tim Odbor direktora donosi ovu Odluku kako je i gore navedeno.

Crnogorski Telekom

Attn: Ms. Ana Milonjic

Dear Ana,

As per your request, please find the copy of Melinda Szabo's passport certified by a Hungarian notary enclosed.

Should you need further cooperation please contact me.

Kind regards,
Marta Franke
PA to
Melinda Szabo

e-mail: franke.marta@tclekom.hu

Phone: (+361) 265 8959



Deutsche Telekom AG, Service Zentrale, Legal Affairs
 Thomas-Mann-Straße 2-4, 53111 Bonn

Crnogorski Telekom
 Pavle Djurovic

Moskovska 29
 81000 Podgorica Crna gora

Crnogorski Telekom
 A.D. Podgorica

Primljeno /	15.06.2011	god.
Organizaciona jedinica	broj jedinice	broj lista
07	23400	

Kurzmitteilung

Ihre Referenzen

Ansprechpartner **LAB, Birgit Schicht**

Durchwahl **+49 228 181 27181**

Datum **14.06.2011**

Betrifft **Passport Susanne Krogmann**

Dear Mr. Djurovic,

enclosed please find the required document

- Zum Verbleib
- Zur Erledigung
- Zur Stellungnahme
- Bitte um Zustimmung
- Bitte um Anruf
- Bitte um Rücksprache
- Bitte um Rückgabe
- Mit Dank zurück
- 1 Anlage(n)

Mit freundlichen
 Grüßen

Birgit Schicht

Hausanschrift
 Postanschrift
 Telekontakte
 Konto
 Vorstand
 Handelsregister

Deutsche Telekom AG
 Service Zentrale, Legal Affairs, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn
 Thomas-Mann-Straße 2-4, 53111 Bonn
 Telefon +49 228 181 0, Telefax +49 228 181 719; 5, Internet www.telekom.com
 Postbank Saarbrücken (BLZ 590 100 66), Kto.-Nr. 166 295 662
 IBAN: DE0959010066 0166095562, SWIFT-BIC: FBANK333
 René Obermann (Vorsitzender),
 Dr. Manfred Baiz, Reinhard Clemens, Niek Jan van Damme,
 Thomas Häufigas, Edward R. Kozel, Thomas Sattelberger
 Amtsgericht Bonn HRB 6794, Sitz der Gesellschaft Bonn
 USt-Nr. DE 123475223, WEEE-Reg.-Nr. DE50478376

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland

Diese öffentliche Urkunde

2. Ist unterschrieben von Benno Garschina

3. In seiner Eigenschaft als Notar in Bonn

4. sie ist versehen mit dem Siegel des Notars Garschina

Bestätigt


5. in Bonn 6. am 10.06.2011


7. durch die Präsidentin des Landgerichts Bonn

8. unter Nr. 1271/2011

9. Stempel/Siegel

10. Unterschrift


(Gräfin von Schwerin)



BEGLAUBIGTE
ABSCHRIFT



BENNO GARSCHINA


NOTAR

IN

BONN - BAD GODESBERG

Die nachstehende Abbildung stimmt mit der mir vorliegenden Urschrift vollständig überein, was ich hiermit beglaubige.

Bonn - Bad Godesberg, den 08.06.2011




(Garschina)
Notar

Crnogorski Telekom
A.D.

Broj / 02-2/011/2

Podgorica / 20. 06. 2011


PUNOMOĆJE

Crnogorski Telekom a.d. Podgorica (Društvo), Moskovska 29 (davaoc punomoćja) opunomoćuje Anu Milonjić JMBG [redacted] zaposlenog u Društvu sa prebivalištem u Podgorici da u ime davaoca punomoćja izvrši neophodne radnje u cilju promjene podataka u Centralnom registru Privrednog suda, a u cilju registracije Izvršnog direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica usljed činjenice da je mandat Izvršnog direktora Daniela Szasza istekao 30. juna 2011. godine.

Podgorica, 30. 06. 2011. god.

Sekretar Crnogorskog Telekom a.d.

Pavle Djurovic



Letter of Proxy

I, the undersigned Mr. Robert Palaki, chairman of the Board of Directors of Crnogorski Telekom A.D. Podgorica (the Company), herewith authorize Mr. Tzipki Kigović, member of the Board of Directors of the Company to sign on behalf of the Board of Directors of Crnogorski Telekom the following resolution:

- Resolution on temporary acting Chief Executive Officer (Montenegrin and English language)

as adopted at the 2nd extraordinary meeting of the Board of Directors of the Company held on June 28th 2011.

Budapest, June 30, 2011


Mr. Robert Palaki
Chairman of the Board of Directors
Crnogorski Telekom A.D. Podgorica



CRNA GORA
PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR
U Podgorici, dana 17.10.2011.god.

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici, registrator Valentina Marković, na osnovu člana 83 i 84 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i člana 2 Upustva o radu Centralnog registra(Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08), rješavajući po prijavi za registraciju promjene podataka u **CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA** broj 179486 od 17.10.2011.god. podnosioca

Ime i prezime: Ana Milonjić

dana 17.10.2011.god. donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena izvršnog direktora **CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA** - registarski broj **4-0000618/ 038**.

Sastavni dio Rješenja je i izvod iz Centralnog Registra Privrednog Suda.

Obrazloženje

Rješavajući po prijavi, za upis promjene podataka (izvršnog direktora) u privrednom društvu **CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA** utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za promjenu podataka shodno članu 86 Zakona o privrednim društvima (Sl.list RCG br.6/02 i Sl.list CG br. 17/07 i 80/08) i člana 2 Upustva o radu Centralnog registra (Sl.list RCG br.25/02, 43/03, 6/05 i 43/08), pa je odlučeno kao u izreci Rješenja.

Registrator

Valentina Marković

Pravna pouka: Rješenje je konačno.
Protiv njega se može pokrenuti upravni spor
tužbom u tri primjerka pred Upravnim sudom CG,
u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.

Valentina Marković

Ana Milonjić
17.10.2011.



Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA Privrednog Suda u Podgorici

Registarski broj **4-0000618/ 038**
Matični broj **02289377**

Datum promjene podataka: 17.10.2011

CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA

● Izvršene su sledeće promjene: izvršnog direktora

Datum zaključivanja ugovora: 28.10.1998

Datum donošenja Statuta: 19.07.2002

Datum izmjene Statuta: 26.05.2011

Adresa obavljanja djelatnosti: MOSKOVSKA 29

Mjesto: PODGORICA

Adresa za prijem službene pošte: MOSKOVSKA 29

Sjedište: PODGORICA

Pretežna djelatnost: 6110 Kablovske telekomunikacije

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine društvena privatna zadružna dva ili više oblika svojine državna

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekta kapitala domaći strani mješoviti

Upisani kapital. 140,996,889.75€

Stari registarski broj: 1-17542-00, 50085343/027 i
50070480/0027

(Novčani 140,996,889.75 , nenovčani .00)

Lica u društvu

Ime i prezime:

Andre Horanyi -

Član menadžmen

- ()

Ime i prezime:

Eva Ulićević - 0

Član menadžmen

- ()

Ime i prezime:

Gabor Pal - ZF

Član Odbora dire

Kolektivno- ()

Ime i prezime:

Janos Szabo -

Član i potpredsjednik Odbora direktora - ()

- ()

Adresa:

<p>Ime i prezime: Jason Christos King - Član menadžment komiteta - - ()</p>	<p style="text-align: right;">Adresa:</p>	
<p>Ime i prezime: Manfred Knapp - 5209 Član menadžment komiteta - - ()</p>		
<p>Ime i prezime: Melinda Szabo - ZJ99 Član Odbora direktora - Kolektivno- ()</p>		
<p>Ime i prezime: Millia Zeković - 14099 Član menadžment komiteta - - ()</p>		
<p>Ime i prezime: Pavle Đurović - 08029 Sekretar - neograničeno Pojedinačno- ()</p>		
<p>Ime i prezime: Robert Pataki - BB14 Predsjednik odbora direktora - () Kolektivno- ()</p>		
<p>Ime i prezime: Schulz Rudiger - Izvršni direktor - og Kolektivno- ()</p>		
<p>Ime i prezime: Slavoljub Popadić Direktor sektora za - ()</p>		ICA
<p>Ime i prezime: Susanne Krogma Član Odbora direktora - () Kolektivno- ()</p>		

Ime i prezime: Thomas Albert Panhans Član Odbora direktora - () Kolektivno- ()		Adresa:
Ime i prezime: Triško Krgović - 300997 Član Odbora direktora - () Kolektivno- ()		
Ime i prezime: Vladimir Beratović - 140 Član menadžment komiteta ●		PODGORICA
Ime i prezime: Vuk Goinić - Član menadžment komiteta - ()		
Revizor Ime i prezime/Naziv: PREDUZEĆE ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE "PRICEWATERHOUSECOOPERS" D.O.O. - PODGORICA 50371574 - 02656337		
		Adresa: POSLOVNI CENTAR "KRUŠEVAC", RIMSKI TRG 50

Izdato 17.10.2011.god.

REGISTRATOR
 Valentina Marković
Valentina Marković



Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA Privrednog Suda u Podgorici

Registarski broj
Matični broj

4-0000618/ 037
02289377

Datum promjene podataka: 01.07.2011

CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA

Izvršene su sledeće promjene: izvršnog direktora

Datum zaključivanja ugovora: 28.10.1998

Datum donošenja Statuta: 19.07.2002

Adresa obavljanja djelatnosti: MOSKOVSKA 29

Adresa za prijem službene pošte: MOSKOVSKA 29

Pretežna djelatnost: 6110 Kablovske telekomunikacije

Datum izmjene Statuta: 26.05.2011

Mjesto: PODGORICA

Sjedište: PODGORICA

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine društvena privatna zadružna dva ili više oblika svojine državna

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

Upisani kapital: **140,996,889.75€**

Stari registarski broj: **1-17542-00, 50085343/027 i
50070480/0027**

(Novčani 140,996,889.75 , nenovčani .00)

Lica u društvu		Adresa:
Ime i prezime: Andre Horanyi -		
Član menadžmen - ()		
Ime i prezime: Eva Ulićević - 0		
Član menadžmen - ()		
Ime i prezime: Gabor Pal - ZF		
Član Odbora direk Kolektivno- ()		
Ime i prezime: Janos Szabo - ZN 230190		
Član i potpredsjednik Odbora direktora - () - ()		

<p>Ime i prezime: Jason Christos King - Član menadžment komi - ()</p>	<p>Adresa:</p>
<p>Ime i prezime: Manfred Knapp - 520 Član menadžment komi - ()</p>	
<p>Ime i prezime: Melinda Szabo - ZJ95 Član Odbora direktora - Kolektivno- ()</p>	
<p>Ime i prezime: Milica Zeković - 14095 Član menadžment komi - ()</p>	
<p>Ime i prezime: Pavle Đurović - 08025 Sekretar - neograničeno Pojedinačno- ()</p>	
<p>Ime i prezime: Robert Pataki - BB14 Predsjednik odbora direktora - () Kolektivno- ()</p>	
<p>Ime i prezime: Slavoljub Popadić - Izvršni direktor - ograničeno(sa ostalim članovima Menadžment Komiteta, predsjednikom i članovima Odbora direktora) Pojedinačno- () Direktor sektora za brigu o korisnicima - () - ()</p>	<p>Adresa:</p>
<p>Ime i prezime: Susanne Krogmann - C73ZT9M8Y Član Odbora direktora - () Kolektivno- ()</p>	<p>Adresa: NJEMAČKA</p>
<p>Ime i prezime:</p>	<p>Adresa:</p>

Thomas Albert Panhans
Član Odbora direktora - ()
Kolektivno- ()

Ime i prezime:
Tričko Krgović - 3009977
Član Odbora direktora - ()
Kolektivno- ()

Ime i prezime:
Vladimir Beratović - 1408
Član menadžment komiteta
- ()

Ime i prezime:
Vuk Gojnić - 2512978212
Član menadžment komiteta - ()
- ()

GORICA

Revizor

Ime i prezime/Naziv:
**PREDUZEĆE ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE,
FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE
"PRICEWATERHOUSECOOPERS" D.O.O. - PODGORICA**
50371574 - 02656337

Adresa:
POSLOVNI CENTAR "KRUŠEVAC", RIMSKI TRG 50

Izdato 17.10.2011.god.

REGISTRATOR
Valentina Marković



CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI
Broj dosije-a: 179486

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je Ana Milonjić dostavio-la dokument za promjenu ad društva naziva **CRNOGORSKI TELEKOM** - akcionarsko društvo iz Podgorica, registarski broj 40000618 sa sledećim priložima:

Taksa za sud

Obrazac

Taksa za službeni list

Odluka o razrešenju glavnog izvršnog direktora

Dokumentacija je podnijeta dana 17.10.2011 god.

Podgorica, dana 17.10.2011.god.

M.P.





CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI
Broj dosije-a: 179486

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je Ana Milonjić dostavio-la dokument za promjenu ad društva naziva **CRNOGORSKI TELEKOM** - akcionarsko društvo iz Podgorica, registarski broj 40000618 sa sledećim prilogima:

Taksa za sud

Obrazac

Taksa za službeni list

Odluka o razrešenju glavnog izvršnog direktora

Dokumentacija je podnijeta dana 17.10.2011.god.

KONTROLNIK

Podgorica, dana 17.10.2011.god.

M.P.



PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR
U Podgorici, dana 17.10.2011. god.

O G L A Š
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 17.10.2011, pod registarskim brojem 4-0000618/038 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA Odlukom Odbora direktora od 17.10.2011 godine razrešava se izvršni direktor Slavoљjub Popadić, a za izvršnog upisuje <<<<<<<rudiger Schulz Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

Registrator

Valentina Marković

Valentina Marković

GMP
17-10-11
d

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekat

 Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekat

Matični broj:

02289377

Registarski broj:

4-000618/029

Puni naziv:

Crnogorski Telekom A.D. Podgorica

1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik obavljanja
privredne djelatnosti OD
 NVO KD
 Ustanova AD
 Zadruga DOO
 Ostali

1.2. Puni naziv:

*ukoliko je promijenjen puni naziv izvršiće se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv:

2. NOVA ADRESA UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opština:

2.2. Mjesto:

2.3. Ulica:

2.4. Broj:

3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država:

3.2. Opština:

3.3. Mjesto:

3.4. Ulica:

3.5. Broj:

4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine

*ukoliko je označena promjena opštine izvršiće se i preregistracija u Poreskom registru

4.2. Opština:

4.3. Mjesto:

4.4. Ulica:

4.5. Broj:

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Osnivača Zastupnika Punomoćnika

JMB:

Država:

Ime i prezime:

Ana Milonjic

Opština:

Telefon:

020433635

Mjesto:

e-mail:

ana.milonjic@telekom.me

Ulica:

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

IZJAVA: Garantujem za tačnost navedenih podataka.

Potpis podnosioca:

Ana Milonjic

M.P.

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekat

5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA

5.1. Datum rješenja: _____

5.2. Broj rješenja: _____

*popunjava se samo ukoliko registraciji u CRPS prethodi registracija kod drugog državnog organa

6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST

□	□	□	□
---	---	---	---

ili

□	□	□	□
---	---	---	---

7. NOVI OBLIK SVOJINE

 bez oznake svojine
 privatna
 zadružna
 dva ili više oblika svojine
 državna

8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA

8.1. Telefon:

+	382	□	□	/	□	□	□	□	□	□	□
+	382	□	□	/	□	□	□	□	□	□	□
+	382	□	□	/	□	□	□	□	□	□	□

8.2. Fax:

+	382	□	□	/	□	□	□	□	□	□	□
---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

8.3. E-mail: _____

8.4. Adresa internet stranice:

www. _____

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____

M.P. _____

9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Porijeklo kapitala:

bez oznake porijekla kapitala domaći strani mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

Povećanje
 Smanjenje

Ukupan osnovni kapital nakon promjene (novčani+nenovčani):

 € novčani – iznos: € nenovčani – iznos: €

10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

Prestanak Regstruje se Mijenja se udio

10.1. Status:

Osnivač Član DOO Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*upisati status

10.2. MB / JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša
za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

10.3. Naziv / Ime i prezime:

10.4. Sjedište / Adresa:

Država:

Opština:

Mjesto:

Ulica:

Broj:

10.5. Udio

 %

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora
 Sekretar društva Ovlašteni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

C73TRK1NM

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Rüdiger Schulz

12.4. Adresa:

Država:

Opština:

Ulica:

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašten da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponudenog

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Ana Lilouge

M.P.

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora
 Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasosa

12.3. Ime i prezime:

Slavoljub Popadić

12.4. Adresa:

Država:

Opština:

Ulica:

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Slavoljub Popadić

M.P.



13. OSTALE REGISTRACIJE

Osim postojeće registracije u CRPS-a izvršiti i registracije u:

13.1. Carinski registar



IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.



Broj: 07-32835/2
 Datum: 11. 10. 2011.

PUNOMOĆJE

Crnogorski Telekom a.d. Podgorica (Društvo), Moskovska 29 (davaoc punomoćja) opunomoćuje Anu Milonjić JMBG [redacted] slenog u Društvu sa prebivalištem u Podgorici da u ime davaoca punomoć a izvrši neopodne radnje u cilju promjene podataka u Centralnom registru Privrednog suda, a u cilju registracije Izvršnog direktora Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica, g-dina Rüdigerera Schulza, usljed čin, enice da mandat Izvršnog direktora Slavoljuba Popadića ističe 17. oktobra 2011. godine.

Podgorica, 12.10.2011. god.

Sekratar Crnogorskog Telekoma a.d.

Pavle Djurovic

Pavle Djurovic



PRIVREDNI SUD

Centralni registar

n/r Registratoru

PODGORICA

12.10.2011.

.....	Crnogorski Telekom A.D.
Broj:	02-33835	
Podgorica,	11. 10. 2011	

Promjena podataka u Centralnom registru Privrednog suda Crne Gore

Poštovani,

U prilogu ovog dopisa, a radi imenovanja Izvršnog direktora, počev od 17. oktobra 2011. godine, dostavljamo popunjeni obrazac za promjenu podataka u Centralnom registru Privrednog suda Crne Gore, kao i sljedeća dokumenta:

- Odluku Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica o razrjesenju Izvršnog direktora, g-dina Slavoljuba Popadica, zavedenoj pod brojem 02-30452, donesenoj na četvrtoj vanrednoj sjednici Odbora direktora održanoj 10. avgusta 2011. godine
- Odluku Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica o imenovanju Izvršnog direktora, g-dina Rüdigera Schulza, zavedenoj pod brojem 02-30452, donesenoj na četvrtoj vanrednoj sjednici Odbora direktora održanoj 10. avgusta 2011. godine
- Potpisanu izjavu g-dina Rüdigera Schulza o prihvatanju imenovanja na poziciju Izvršnog direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica
- Ovjerenu fotokopiju pasoša Izvršnog direktora, g-dina Rüdigera Schulza

S poštovanjem,

Sekretar Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

Pavle Đurović

Pavle Đurović



U skladu sa članom 30, stav 2 tačka 5 i tačka 6 Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, Odbor direktra Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, Odbor direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica na 4. varrednoj sjednici održanoj 10. avgusta 2011. conio je

Odluku (108/10082011)

o

Imenovanju Izvršnog direktora

Član I

Odbor direktora imenuje G-dina Rüdiger Schulza na poziciju Izvršnog direktora počev od 17. oktobra 2011. U slučaju da bilo koji uslov za zaključenje ugovora o radu između Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica i G-dina Rüdiger Schulza, kao što je predviđeno u Zakonu o zapošljavanju i radu stranaca, Službeni List Crne Gore br. 22/08 i 32/11, nije zadovoljen 17. oktobra 2011 iz objektivnih razloga, ovo imenovanje će imati dejstvo od čana ispunjenja predmetnih uslova i izdavanja radne dozvole, ali najkasnije 15 dana nakon 17. oktobra 2011.


Član II

Odbor direktora ovim usvaja relevantne preporuke Komiteta za naknade i odlučuje da dodijeli G-dinu Rüdiger Schulzu paket naknada kako je predloženo, za vrijeme obavljanja funkcije Izvršnog direktora.

Član III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


Predsjednik Odbora direktora
Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica
G-din Robert Pataki



Obrazloženje

U skladu sa zakonskim ovlašćenjima Odbor direktora imenuje Izvršnog direktora, te time Odbor direktora donosi odluku kako je gore navedeno.

U skladu sa članom 30, stav 2, tačka 5 i tačka 6 . u skladu sa članom 39, stav 1 Statuta Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica, Odbor direktora Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica na 4. vanrednoj sjednici, održanoj 10. avgusta 2011., donio je

Odluku (108/10082011)
o
Razrješenju Izvršnog direktora

Član I

Odbor direktora ovim razrješava G-dina Slavoljuba Popadića sa pozicije Izvršnog direktora počev od 17. oktobra 2011.

Član II

G-din Slavoljub Popadić ostaje na poziciji Direktora sektora za brigu o korisnicima, i kao takav na poziciji Zamjenika Izvršnog direktora, u skladu sa internim aktima Crnogorskog Telekoma.

Član III

Sve ostale odredbe Menadžerskog Ugovora G-dina Popadića ostaju nepromijenjene.

Član IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


Predsjednik Odbora direktora
Crnogorskog telekoma a.d. Podgorica
G-din Robert Pataki

Obrazloženje

U skladu sa zakonskim ovlaštenjima Odbor direktora je odlučio kako je gore navedeno.

Broj /

02-32779

Podpisani /


30. 09. 2011

Izjava o prihvatanju imenovanja na poziciju Izvršnog direktora
Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica

Ovim potvrđujem da prihvatom imenovanje na poziciju Izvršnog direktora Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica za period koji počinje 17. oktobra 2011. godine.

Datum: septembar 2011.

Ime: G-djn. Rüdiger Schulz




Statement on acceptance of appointment on the position of the
Chief Executive Officer
of Crnogorski Telekom a.d. Podgorica

I herewith confirm that I accept the appointment on the position of the Chief Executive Officer of Crnogorski Telekom a.d Podgorica, for the period starting on October 17th 2011 year.

Date: September 2011.

Name: Mr. Rüdiger Schulz





CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
U Podgorici, dana 18.05.2012.god.

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 6 st. 1 i člana 21 i 22 Zakona o poreskoj administraciji ("Sl.list RCG", br. 65/01 i 80/04 i "Sl.list CG", br. 20/11), na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG" br.6/02 i "Sl.list CG" br. 17/07 ... 40/11, člana 196 Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list RCG", br.60/03 i "Sl. list CG", br. 32/11) i člana 2 i 3 Upustva o radu Centralnog registra privrednih subjekata ("Sl.list CG", br.20/12), rješavajući po prijavi za registraciju promjene podataka u **CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA** broj 188378 od 18.05.2012.god. podnosioca

Ime i prezime: Ivan Pavličić

dana 18.05.2012.god. donosi

RJEŠENJE


Registruje se promjena :statuta,usaglašavanje sa zakonom o klasifikaciji djelatnosti,članova odbora direktora **CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA** - registarski broj **4-0000618/ 039**.

Sastavni dio Rješenja je i Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave.

Obrazloženje


Rješavajući po prijavi , za upis promjene podataka (statuta,usaglašavanje sa zakonom o klasifikaciji djelatnosti,članova odbora direktora) u privrednom društvu **CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA** utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za promjenu podataka shodno članu 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG" br.6/02 i "Sl.list CG" br. 17/07...40/11) i člana 2 i 3 Upustva o radu Centralnog registra privrednih subjekata ("Sl.list CG", br.20/12) , pa je odlučeno kao u izreci Rješenja.

M.P.

Ovlašćeno liče

Milo Paunović

Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8,00 €, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se uplaćuje u korist računa broj 832-3161-26-Administrativna taksa.


18.05.2012
Roj



Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj
Matični broj

4-0000618/ 039
02289377

Datum promjene podataka: 18.05.2012

CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA

Izvršene su sledeće promjene: statuta, usaglašavanje sa zakonom o klasifikaciji djelatnosti, članova odbora direktora

Datum zaključivanja ugovora: 28.10.1998

Datum donošenja Statuta: 19.07.2002

Datum izmjene Statuta: 18.05.2012

Adresa obavljanja djelatnosti: MOSKOVSKA 29

Mjesto: PODGORICA

Adresa za prijem službene pošte: MOSKOVSKA 29

Sjedište: PODGORICA

Pretežna djelatnost: 6110 Kablovske komunikacije

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine društvena privatna zadružna dva i više oblika svojine državna

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

Upisani kapital: 140,996,889.75€

Stari registarski broj: 1-17542-00, 50085343/027 i
50070480/0027

(Novčani 140,996,889.75 , nenovčani .00)

Lica u društvu

Ime i prezime:
Endre Horanyi -
Član menadžmen
- ()

Adresa:

Ime i prezime:
Eva Uličević - 0
Član menadžmen
- ()

Ime i prezime:
Gabor Fuklar -
Član Odbora dire
ktima Društva)
Kolektivno- (Sa 0

Ime i prezime:
Janos Szabo - 2

Član i potpredsjednik Odbora direktora - ograničeno(U skladu sa

Statutom i internim aktima Društva)
Kolektivno- (Sa članom Članovima odbora direktora)

Ime i prezime:
Jason Christos King -
Član menadžment komiteta
- ()

Adresa:

Ime i prezime:
Manfred Knapp - 5205
Član menadžment komiteta
- ()

Ime i prezime:
Melinda Szabo - ZJ99
Član Odbora direktora -
aktima Društva)
Kolektivno- (Sa članom

Ime i prezime:
Milija Zeković - 14099
Član menadžment komiteta
- ()

Ime i prezime:
Pavle Đurović - 08029
Sekretar - neograničeno
Pojedinačno- ()

Ime i prezime:
Peter Zsom - ZJ67979

53113 140

Član Odbora direktora - ograničeno(U skladu sa Statutom i internim
aktima Društva)
Kolektivno- (Sa članom Članovima odbora direktora)

Ime i prezime:
Robert Pataki -
Predsjednik odbora
internim aktima D
Kolektivno- (Sa

Adresa:

Ime i prezime:
Schulz Rudiger


Izvršni direktor - neograničeno()
Kolektivno- (Zajedničko sa članovima Menadžment komiteta, svaki
u granicama svojih ovlaštenja, utvrđenih statutom i Pravilima o radu
Menadžment komiteta te drugim internim aktima)

<p>Ime i prezime: Slavoljub Popadić - Direktor sektora za br - ()</p>	<p>Adresa:</p>	
<p>Ime i prezime: Susanne Krogmann Član Odbora direktora aktima Društva) Kolektivno- (Sa člano</p>		
<p>Ime i prezime: Tričko Krgović - 30 Član Odbora direktora aktima Društva) Kolektivno- (Sa člano</p>		
<p>Ime i prezime: Vladimir Beratović - Član menadžment kom - ()</p>		A
<p>Ime i prezime: Vuk Gojić - 25129 Član menadžment komiteta - () - ()</p>		
<p>Revizor Ime i prezime/Naziv: PREDUZEĆE ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE, FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE "PRICEWATERHOUSECOOPERS" D.O.O. - PODGORICA 50371574 - 02656337</p> <p>Adresa: POSLOVNI CENTAR "KRUŠEVAC", RIMSKI TRG 50</p>		

Izdato 31.05.2012.god.

Ovlašćeno lice

Milo Paunović





CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
U Podgorici, dana 18.05.2012.god.

OGLAS ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU RCG

Dana 18.05.2012, pod registarskim brojem 4-0000618/039 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA Odlukom Skupština akcionara od 18.05.2012 godione razrešavaju se članovi odbora direktora i to: Robert Pataki, Thomas Panhans, Gabor Pal, Janos Szabo, Melinda Szabo, Susanne Krogmann i Tripko Krgović, a za članove upisuju se, Janos Szabo Thomas Panhans, Gabor Pal, J, Susanne Krogman i Tripko Krgović, a za Predsjednika Robert Pataki i vrši se promjena Statuta od 18.05.2012 godine vrši se usaglašavanje djelatnosti sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. se Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.

Ovlašćeno lice

Milo Paunović

Handwritten signature and date:
18.05.12
Milo Paunović

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 - Promjena podataka - Privredni subjekat

 Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekat

Matični broj: 02289377

Registarski broj: 4-0000618/029

Puni naziv: Crnogorski Telekom a.d. Podgorica

1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

 Promjena Statuta1.1. Oblik obavljajuća
privredne djelatnosti OD KD AD DOO NVO I.stanova Zadruga Ostali

1.2. Puni naziv:

*ukoliko je promijenjen puni naziv izvršić se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv:

2. NOVA ADRESA UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opština:

2.2. Mjesto:

2.3. Ulica:

2.4. Broj:

3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država:

3.2. Opština:

3.3. Mjesto:

3.4. Ulica:

3.5. Broj:

4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine

*ukoliko je označena promjena opštine izvršić se i preregistracija u Poreskom registru

4.2. Opština:

4.3. Mjesto:

4.4. Ulica:

4.5. Broj:

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko:

 Osuivača Zastupnika Punomoćnika

JMB:

Ime i prezime:

Ivan Pavličić

Opština:

Podgorica

Telefon:

+382 20 433 540

Mjesto:

Podgorica

e-mail:

www.

Ulica:

Muskvska

Broj:


29

*za strana fizička lica utijeti broj pasoša i državu izdavanja

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Pavličić Ivan



CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekat

9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Poriijeklo kapitala:

bez oznake porijekla kapitala domaći strani mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala:

Povećanje
 Smanjenje

Ukupan osnovni kapital nakon promjene (novčani-nenovčani):

 € novčani - iznos: € nenovčani - iznos: €

10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

Prestanak Registruje se Mijenja se udio

10.1. Status:

Osnivač Član DGO Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo

*upisati status

10.2. MB / JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša
za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

10.3. Naziv / Ime i prezime:

10.4. Sjedište / Adresa:

Država:

Opština:

Mjesto:

Ulica:

Broj:

10.5. Udio

 %

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

II. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

Menadžment Komitet mijenja ime u Izvršni Upravni Odbor

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora
 Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

ZJ679795

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Peter Zsom

12.4. Adresa:

Država:

Opština:

Ulica:

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena ograničena

U skladu sa Statutom i internim aktima Društva

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašten da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponudjenog

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka

Potpis podnosioca:




CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekat

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

Menadžment Komitet mijenja ime u Izvršni Upravni Odbor

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

12. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora
 Sekretar društva Ovlašćeni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

BB8806427

*za svako fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

Gabor Pakler

12.4. Adresa:

Država:
Opština:
Ulica:

12.5. Ovlaštenja u prometu

- nesgraničena ograničena

U skladu sa Statutom i internim aktima Društva

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašćen da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:


- Članovima organa upravljanja
 Sekretarom društva
 Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponudjenog

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Paulo S. Ivan



13. OSTALE REGISTRACIJE

Osim postojeće registracije u CRPS-a izvršiti i registracije u:

13.1. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.



Crnogorski Telekom
A.D.

Broj / 01-11561
Podgorica / 18.05.2012

Crnogorski Telekom a.d. Podgorica
- Odbor direktora -

Odluka
o
imenovanju članova Odbora direktora Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica

Podgorica, 18 Maj 2012

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 2 i člana 42 stav 5 Zakona o privrednim društvima (Službeni list RCG broj 06/02 i Službeni list CG broj 40/11) i člana 15 stav 1 tačka 6 Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, Skupština akcionara Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica na redovnoj sjednici, održanoj dana 18. maja 2012. godine donijela je

Odluku

o

imenovanju članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

I

Skupština akcionara izabrala je sledeća lica

1. Robert Pataki 
2. Melinda Szabo 
3. Janos Szabo 
4. Susanne Krogmann 
5. Gabor Pukler 
6. Peter Zsom 
7. Tripke Krgović 


za članove Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica.

II

Mandat izabranih članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, ističe na sledećoj redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


Crnogorski Telekom A.D.
Podgorica
PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA
SLAVOLJUB POPADIĆ

Obrazloženje

U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima koje se odnose na izbor i mandat članova Odbora direktora, odlučeno je u skladu sa predlogom.

**Crnogorski Telekom a.d. Podgorica
- Odbor direktora-**

**Odluka
o
razrješenju članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d.
Podgorica**

Podgorica, 18 Maj 2012

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 3 i člana 42 stav 5 Zakona o privrednim društvima (Službeni list RCG broj 06/02 i Službeni list CG broj 40/11) i člana 15 stav 1 tačka 6 Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, Skupština akcionara Crnogorskog Telekom a.d. na redovnoj sjednici, održanoj dana 18. maja 2012. godine donijela je

Odluku

o

razrješenju članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

I


Skupština akcionara ovom Odlukom razrješava članove Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica i to:

1. Mr. Robert Pataki ✓
2. Mr. Thomas Panhans ✓
3. Mr. Gabor Pal ✓
4. Mr. Janos Szabo ✓
5. Ms. Melinda Szabo ✓
6. Ms. Susanne Krogmann ✓
7. Mr. Tripko Krgović ✓

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA


SLAVKO POPADIĆ

OBRAZLOŽENJE

U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima koje se odnose na istek mandata članova Odbora direktora na svakoj redovnoj sjednici Skupštine akcionara, a koji su imenovani na predhodnoj redovnoj sjednici Skupštine akcionara, odlučeno je kao u predlogu.



Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj
Matični broj

4-0000618/ 038
02289377

Datum promjene podataka: 17.10.2011

CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA

Izvršene su sledeće promjene: izvršnog direktora

Datum zaključivanja ugovora: 28.10.1998

Datum donošenja Statuta: 19.07.2002

Adresa obavljanja djelatnosti: MOSKOVSKA 29

Adresa za prijem službene pošte: MOSKOVSKA 29

Pretežna djelatnost: B110 Kablovske telekomunikacije

Datum izmjene Statuta: 26.05.2011

Mjesto: PODGORICA

Sjedište: PODGORICA

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine društvena privatna zadružna dva ili više oblika svojine državna

Pojeklo kapitala:

bez oznake projekta kapitala domaći strani mješoviti

Upisani kapital: 140,996,889.75€

Stari registarski broj: 1-17542-00, 50085343/027 i
50070480/0027

(Novčani 140,996,889.75 , nenovčani .00)

Lica u društvu

Ime i prezime:

Andre Horanyi

Član menadžment

()

Ime i prezime:

Eva Ulićević -

Član menadžment

- ()

Ime i prezime:

Gabor Pal - ZF

Član Odbora dire

Kolektivno- ()

Ime i prezime:

Janos Szabo -

Član i potpredsjednik Odbora direktora - ()

- ()

<p>Ime i prezime: Jason Christos King Član menadžment kom - ()</p>	<p>Adresa:</p>
<p>Ime i prezime: Manfred Knapp - 520 Član menadžment kom - ()</p>	
<p>Ime i prezime: Melinda Szabo - ZJ9 Član Odbora direktora - Kolektivno ()</p>	
<p>Ime i prezime: Milija Zeković - 1409 Član menadžment kom - ()</p>	
<p>Ime i prezime: Pavle Đurović - 0802 Sekretar - neograničen Pojedinačno- ()</p>	
<p>Ime i prezime: Robert Pataki - BB14 Predsjednik odbora direktora - () Kolektivno- ()</p>	
<p>Ime i prezime: Schulz Rudiger - Izvršni direktor - neograničen() Kolektivno- (Zajedničko sa članovima Menadžment komiteta, svaki u granicama svojih ovlašćenja, utvrđenih statutom i Pravilima o radu Menadžment komiteta te drugim internim aktima)</p>	
<p>Ime i prezime: Slavoljub Popadić - Direktor sektora za brig - ()</p>	
<p>Ime i prezime: Susanne Krogmann Član Odbora direktora - () Kolektivno- ()</p>	

Ime i prezime:
Thomas Albert Panhans -
Član Odbora direktora - ()
Kolektivno- ()

Adresa:

Ime i prezime:
Triško Krgović - 30099772
Član Odbora direktora - ()
Kolektivno- ()

Ime i prezime:
Vladimir Beratović - 14069
Član menadžment komiteta -
- ()

Ime i prezime:
Vuk Gojnić - 25129782129
Član menadžment komiteta -
- ()

Revizor

Ime i prezime/Naziv:

**PREDUZEĆE ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVENE,
FINANSIJSKE I KONSALTING USLUGE
"PRICEWATERHOUSECOOPERS" D.O.O. - PODGORICA
50371574 - 02656337**

POSLOVNI CENTAR "KRUŠEVAC", RIMSKI TRG 50

Izdato 18.05.2012.god.


Ovlašćeno lice
Milo Paunović

Punomoćje

Ovim ovlašćujem Pavličić Ivana (JMBG) a u ime Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica izvrši promjene u Centralnom registru privrednih subjekata Poreske uprave.

Sekretar Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

Pavle Đurović, dipl. Pravnik





**CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA
REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA**

ZAPISNIK

**SA REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA
CRNOGORSKOG TELEKOMA A.D. PODGORICA
ODRŽANE DANA 18. MAJA 2012. GODINE**

Podgorica, 18. maj 2012. godine

ZAPISNIK
SA REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA
CRNOGORSKOG TELEKOMA A.D. PODGORICA
ODRŽANE DANA 18. 05. 2012. GODINE
SA POČETKOM U 12:00 ČASOVA

MJESTO ODRŽAVANJA: KIC „Budo Tomović“ Podgorica, ulica Vaka Djurovića br. 12,
multimedijalna sala

PRISUTNI AKCIONARI:

1. Kristof Toth kao ovlašćeni punomoćnik Magyar Telekom Telecommunications Public Limited Company na 36.177.950 akcija ili 76,53 %
2. Šofranac Biljana kao ovlašćeni punomoćnik FZU Moneta na 40.585 akcija ili 0,09 %
3. Šofranac Biljana kao fizičko lice na 2.700 akcija ili 0,01 %
4. Dušan Vrbica kao fizičko lice na 3.710 akcija ili 0,01 %
5. Gvidon Bizjak kao fizičko lice na 33.650 akcija ili 0,07 %
6. Milan Bojanić, kao fizičko lice na 10.562 akcija ili 0,02 %
7. Branislavka Bojanić kao fizičko lice na 700 akcija ili 0,0015 %
8. Dragan Radosavović kao fizičko lice na 6.000 akcija ili 0,01 %
9. Predrag Vujović kao fizičko lice na 348 akcija ili 0,0007 %
10. Maja Miranović kao ovlašćeni punomoćnik Hipotekarne Banke zbirni kastodi račun 1 na 329.887 akcija, Hipotekarne Banke AD na 48.540 akcija i Podravske Banke d.d. na 170.000 akcija
na ukupno 548.427 akcija ili 1,16 %
11. Radomir Rudanović, kao ovlašćeni punomoćnik DMPUN Mig sa 55.387 akcija, Miluna Jakova sa 90.000 akcija, CKB zbirni kastodi račun 1,4,5 i 7 sa 1.504.788 akcija, FZU trend sa 250.077 akcija, Damira Fetahovica na 10.000 akcija, CG Broker Diler AD na 21.900 akcija, Radoslava Tomića na 35.000 akcija, Prva Banka zbirni kastodi račun 1 na 27.500 akcija, Denisa Kosora na 21.491 akcija, Arnada Alivodića na 105.555 akcija, Podravska Banka DD na 100.000 akcija, Iva Senjak na 111.111 akcija, Libor Weiser na 20.000 akcija,
na ukupno 2.352.809 akcija ili 4,98 %

OSTALI UČESNICI U RADU:

- Rudiger Schulz, Izvršni direktor Društva
- Slavoljub Popadić, Zamjenik Izvršnog direktora Društva i Direktor Korisničkog servisa
- Pavle Durović, Sekretar Društva
- Manfred Knapp, Finansijski direktor Društva

Za sjednicu Skupštine predložen je sljedeći

D N E V N I R E D

I Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:

- predsjedavajućeg Skupštine,
- verifikacione komisije,
- zapisničara i
- ovjerivača zapisnika,

sa zahtijevanim brojem glasova od predstavnika vlasnika 23.636.971 akcija,

II Usvajanje finansijskih izvještaja Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2011. godinu, sa zahtijevanim brojem glasova od predstavnika vlasnika 23.636.971 akcija,

III Usvajanje Izvještaja o poslovanju Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2010. godinu, sa zahtijevanim brojem glasova od predstavnika vlasnika 23.636.971 akcija,

IV Donošenje Odluke o raspodjeli neto profita Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2010. godinu, sa zahtijevanim brojem glasova od predstavnika vlasnika 23.636.971 akcija,

V Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2011. godinu, sa zahtijevanim brojem glasova od predstavnika vlasnika 23.636.971 akcija,

VI Donošenje Odluke o promjeni Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, sa zahtijevanim brojem glasova od predstavnika vlasnika 23.636.971 akcija,

VII Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, sa zahtijevanim brojem glasova od predstavnika vlasnika 23.636.971 akcija,

VIII Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, sa zahtijevanim brojem glasova od predstavnika vlasnika 23.636.971 akcija,

IX Donošenje Odluke o utvrđivanju naknade članovima Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, sa zahtijevanim brojem glasova od predstavnika vlasnika 23.636.971 akcija.

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:

- predsjedavajućeg Skupštine,
- verifikacione komisije,
- zapisničara i
- ovjerivača zapisnika.

Sjednicu redovne godišnje Skupštine akcionara Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica otvorio je Izvršni direktor Društva, gospodin Rudiger Schulz. On je na samom početku sjednice iskoristio priliku da se prisutnima predstavi i u tom smislu naveo da u oblasti telekomunikacija radi već više od 16 godina i da je, između ostalog, radio i za T-Systems i ICT segment Deutsche Telekom, kao i da je posljednjih pet godina prije dolaska u Crnogorski Telekom provodio u Slovak Telekomu. Nadalje, g.-din Schulz je izvijestio da sjednici, pored akcionara i njihovih ovlašćenih predstavnika, prisustvuju i g.-din Slavoljub Popadić, Zamjenik Izvršnog direktora, finansijski direktor, gospodin Manfred Knapp i ostali članovi menadžmenta, zatim sekretar Društva, gospodin Pavle Durović, gospodin Tripko Krgović, predstavnik manjinskih akcionara u Odboru direktora, kao i g.-dica Hana Andonov, predstavnik PricewaterhouseCoopers-a. Gospodin Schulz je dodao da je rad Skupštine javan i da njen rad prate predstavnici medija. Konačno, Izvršni direktor Crnogorskog Telekom je podsjetio da su materijali neophodni za rad Skupštine, uključujući i glasačke listiće, bili dostupni na uvid akcionarima u poslovnoj zgradi Crnogorskog Telekom, ul. Moskovska br. 29, počev od 23. 04. 2012. godine, svakog radnog dana od 08,00 do 16,00 časova, kao i na web stranici Kompanije, te na sam dan održavanja Skupštine, počev od 08,00 časova pa sve do pred sam početak rada Skupštine, ispred multimedijalne sale KIC-a „Budo Tomović“. Gospodin Schulz je zatim predložio da Skupština započne rad po predloženom Dnevnom redu. U okviru prve tačke dnevnog reda, gospodin Schulz je predložio da se prvo izabere Verifikaciona komisija koja će utvrditi da li postoji kvorum za punovažno odlučivanje i rad Skupštine akcionara.

Za članove verifikacione komisije Izvršni direktor Crnogorskog Telekom je predložio:

1. Bojanić Slađanu
2. Babić Nađu
3. Šturanović Sanju
4. Aleksić Bojana i
5. Drakul Gorana, zaposlene Crnogorskog Telekom.

Nakon toga pristupilo se glasanju za izbor Verifikacione komisije i Skupština akcionara je donijela

Odluku o formiranju Verifikacione komisije

I

Ovom Odlukom formira se Verifikaciona komisija Redovne godišnje Skupštine akcionara Crnogorskog Telekom a.d., u sljedećem sastavu:

1. Bojanić Slađana
2. Babić Nada
3. Šturanović Sanja

4. Aleksić Bojan i
5. Đurak Goran.

II

Komisija ima zadatak da izvrši verifikaciju prisutnih akcionara i podnese izvještaj Skupštini o rezultatima verifikacije, tj. Postojanja kvoruma za dalji rad i punovažno odlučivanje na Skupštini.

Odluka je donijeta sa 39.177.093 glasova »za« i 348 glasova »protiv«.

Nakon izbora, Verifikaciona komisija je podnijela izvještaj o prisustvu akcionara odnosno zastupljenosti akcionara preko njihovih ovlašćenih predstavnika na redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara Crnogorskog Telekomu i konstatovala da Skupštini prisustvuju akcionari sa **82,87 %** od ukupnog broja akcija Crnogorskog Telekomu a.d. Podgorica što znači da je postojao kvorum za punopravan rad Skupštine i donošenje odluka po utvrđenom dnevnom redu.

Učesće prisutnih akcionara u ukupnom broju akcija je bilo sljedeće:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Kristof Toth kao ovlašćeni punomoćnik Magyar Telekom Telecommunications Public Limited Company na 36.177.950 akcija | ili 76,53 % |
| 2. Šofranac Biljana kao ovlašćeni punomoćnik FZU Moneta na 40.585 akcija | ili 0,09 % |
| 3. Šofranac Biljana kao fizičko lice na 2.700 akcija | ili 0,01 % |
| 4. Dušan Vrbica kao fizičko lice na 3.710 akcija | ili 0,01 % |
| 5. Gvidon Bizjak kao fizičko lice na 33.650 akcija | ili 0,07 % |
| 6. Milan Bojanić, kao fizičko lice na 10.562 akcija | ili 0,02 % |
| 7. Branislavka Bojanić kao fizičko lice na 700 akcija | ili 0,0015 % |
| 8. Dragan Radosavović kao fizičko lice na 6.000 akcija | ili 0,01 % |
| 9. Predrag Vujović kao fizičko lice na 348 akcija | ili 0,0007 % |
| 10. Maja Miranović kao ovlašćeni punomoćnik Hipotekarne Banke zbirni kastodi račun 1 na 329.887 akcija, Hipotekarne Banke AD na 48.540 akcija i Podravske Banke d.d. na 170.000 akcija na ukupno 548.427 akcija | ili 1,16 % |
| 11. Radomir Rudanović, kao ovlašćeni punomoćnik DMPUN Mig sa 55.387 akcija, Miluna Jakova sa 90.000 akcija, CKB zbirni kastodi račun 1,4,5 i 7 sa 1.504.788 akcija, FZU trend sa | |

250.077 akcija, Damira Fetahovića na 10.000 akcija, CG Broker Diler AD na 21.900 akcija, Radoslava Tomića na 35.000 akcija, Prva Banka zbirni kastodi račun I na 27.500 akcija, Denisa Kosora na 21.491 akcija, Arnada Alivodića na 105.555 akcija, Podravska Banka DD na 100.000 akcija, Iva Senjak na 111.111 akcija, Libor Weiser na 20.000 akcija, na ukupno 2.352.809 akcija ili 4,98 %.

Zatim se prešlo na izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara. Gospodin Schulz je podsjetio da, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom Crnogorskog Telekomu Skupštinom akcionara predsjedava Izvršni direktor Društva ukoliko Skupština ne izabere drugo lice za predsjedavajućeg. U tom smislu, g.-din Schulz je za predsjedavajućeg Skupštinom predložio g.-dina Popadića, naglašavajući značaj nastavka rada Skupštine na lokalnom jeziku, ali i činjenicu da on akcionarima ostaje na raspolaganju za sva njihova pitanja. Gospodin Dušan Vrbica je za predsjedavajućeg predložio g.-dina Predraga Vujovića. Gospodin Schulz je zatim predložio da se pristupi glasanju za jedan od dva navedena predloga.

Nakon izvršenog prebrojavanja glasova, konstatovano je da je gospodin Slavoljub Popadić dobio 39.173.383 glasova »za«, dok je »protiv« bilo 4.058 glasova. Zaključeno je da će sjednicom Skupštine akcionara nastaviti da predsjedava Izvršni direktor Društva, gospodin Popadić, a zatim se prešlo na izbor zapisničara i ovjerivača zapisnika. Gospodin Popadić je za zapisničara predložio gospođu Sonju Ražnatović, zaposlenu u Crnogorskom Telekomu. Gospodin Vrbica je za ovjerivača zapisnika predložio gospodina Dragana Radosavovića. Gospodin Milan Bojanić je za ovjerivača zapisnika predložio gospodina Radomira Rudanovića, punomoćnika sa najviše glasova. Predlažući vraćanje dnevnom redu Skupštine, gospodin Popadić je saopštio rezultate Verifikacione komisije o glasanju: za izbor zapisničara – gospođe Ražnatović bilo je 39. 177. 441 glasova, dok je za izbor ovjerivača zapisnika, gospodina Rudanovića, bilo 39. 133. 733 glasova. Drugi kandidat, gospodin Radosavović, dobio je 43. 708 glasova.

Gospodin Popadić je predložio prelazak na narednu tačku dnevnog reda.

2. Usvajanje finansijskih izvještaja Crnogorskog Telekomu a.d. Podgorica za 2011. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora;

O finansijskoj 2011. godini detaljnije je govorio finansijski direktor, gospodin Manfred Knapp i naveo da je ista sa finansijskog aspekta bila veoma uspješna, te da su svi finansijski ciljevi postignuti, a mnogi i premašeni. On je takođe istakao da su ukupni prihodi Crnogorskog Telekomu iznosili 117,3 miliona EUR, tj. da je u odnosu na 2010. godinu, kad su prihodi iznosili 118,9 miliona EUR, zabilježen blagi pad, znatno blaži u odnosu na iskustva većine ostalih telekomunikacionih kompanija u zemlji, regionu i širem okruženju. Gospodin Knapp je takođe istakao da je Kompanija čak uspjela da poveća prihode maloprodajnog segmenta za 0,7%. Kad je riječ o operativnim troškovima, gospodin Knapp je naveo da su isti u odnosu na prošlu godinu smanjeni za 2,3 miliona EUR, odnosno za preko 3%, uglavnom zahvaljujući dosljednoj primjeni utvrđenih mehanizama kontrole troškova, a što je, posljedično, rezultiralo iznosom EBITDA od 42,5 miliona EUR, koji je za 1,3% veći od prošlogodišnjeg. Što se tiče operativnog profita, gospodin Knapp je izvijestio akcionare da je isti iznosio 16,1 miliona EUR, i da je u odnosu na 2011. godinu u tom smislu zabilježen umjeren pad koji se može pripisati relativno visokoj amortizaciji (koja je, sa druge strane, povezana sa značajnim ulaganjima u modernizaciju mreže i

potrebom da se određena oprema ukloni prije vremena), kao i relativno niskim kamatnim stopama u 2011. godini, što je dovelo do smanjenja prihoda od kamata. Kad je riječ o neto prihodima, Finansijski direktor je izvjestio da je, u odnosu na 2010. godinu, došlo do pada sa 19,4 na 16,5 miliona EUR, te da to, istovremeno, predstavlja iznos koji će biti isplaćen na ime dividende. Opšti prikaz finansijskih pokazatelja zaključen je konstatacijom da je Kompanija uspjela da zadrži visok nivo investicija (14,9 miliona EUR) u najsavremenije tehnologije i opremu koje će podržavati visok kvalitet mreže Crnogorskog Telekomu neophodan za pružanje superiornog servisa svojim korisnicima.

Gospodin Vujović je zatim komentarisao pojedinačna poglavlja Finansijskog izvještaja i postavljao pitanja. Prvo postavljeno pitanje bilo je zašto je Izvještaj revizora u crnogorskoj verziji dobio mjesto na kraju Finansijskog izvještaja. Gospodin Pavle Đurović je odgovorio da u pitanju nije nikakav poseban razlog, već samo način slaganja materijala. U vezi sa pomenutim Izvještajem revizora, gospodin Vujović je takođe pitao zbog čega isti nije potpisan od strane konkretnog revizora. Gospodin Popadić je podsjetio da je praksa svake revizorske kuće da svoje izvještaje potpisuje nazivom svoje kompanije, a ne pojedinačnog revizora, potvrđujući na taj način da njihov cjelokupan revizorski tim stoji iza datog dokumenta. U vezi sa stranom 6 uputio je gospodinu Schulzu o komentar o istrazi američke Komisije za hartije od vrijednosti tj. spomim konsultantskim ugovorima, a na kojoj je, u engleskoj verziji, navedena informacija da je u 2011. godini Magyar Telekom ušao u konačno poravnanje sa američkim Ministarstvom pravde, dok se u crnogorskoj verziji tvrdi da je istraga zatvorena, što je u suprotnosti sa informacijama dostupnim na web stranici američke Komisije za hartije od vrijednosti. Naglašavajući da je, u ovom segmentu, prevod Finansijskog izvještaja na crnogorski jezik uvijek bio pogrešan i nije nikada korespondirao sa engleskom verzijom, gospodin Vujović je gospodina Schulza pitao kako je u 2005. godini vršen proces selekcije kandidata za zapošljavanje u Crnogorskom Telekomu i koliko su iznosile otpremnine isplaćene članovima menadžmenta koji su u tom periodu napustili Kompaniju.

Gospodin Vrbica je tražio mišljenje gospodina Šulca o kazni, u iznosu od 95 miliona USD, koja je izrečena Magyar Telekomu. Gospodin Šulc je odgovorio da nije u poziciji da da bilo kakvu informaciju u tom smislu, ali da će mu, kao i ostalim zainteresovanim, Kompanija dostaviti zvanične kontakte posredstvom kojih mogu pokušati da se informišu. On je takođe naglasio da on lično niti posjeduje, niti je ovlašćen da daje bilo kakvu informaciju izvan onih koje su zvanično saopštene javnosti.

Gospodin Radosavović je gospodinu Šulcu postavio pitanje da li je pomenuto sudsko poravnanje imalo negativnih finansijskih efekata na poslovanje Kompanije i na planirani iznos dividende. Gospodin Šulc je odgovorio da direktan uticaj, za sada, nije primjetan, a da je indirektni uticaj teško procijeniti, iako je jasno da ova istraga odvlači pažnju menadžmenta i zaposlenih od dnevnih zadataka.

Gospodin Vujović je zatim pitao da li gospodin Šulc smatra da bi bilo bolje da je novac isplaćen na ime pomenute kazne bio investirao u razvoj ili podijeljen akcionarima. Gospodin Šulc je odgovorio da je potrebno razgraničiti ekonomsku i pravnu dimenziju ovog pitanja. Sa ekonomskog aspekta je potrebno istaći da Crnogorski Telekom mnogo ulaže u razvoj infrastrukture doprinoseći ukupnom privrednom razvoju zemlje, a i isplaćuje svake godine akcionarima značajne iznose dividendi. Pravna pitanja, naprotiv, treba da budu prepuštena pravnim ekspertima koji su o toj dimenziji ovog problema sačinili detaljnu analizu o kojoj on, kao predstavnik menadžmenta, nije ovlašćen da govori.

Gospodin Rudanović je zatražio pojašnjenje vezano za konsultantske usluge (strana 63 Finansijskog izvještaja) i način njihovog naplaćivanja. Gospodin Knapp je odgovorio da je Kompanija, u cilju povećanja prihoda, prošle godine pokrenula krupan projekat čija je implementacija zahtijevala pomoć međunarodnih konsultanata, što je i glavni izvor ovog troška. Pitanje u vezi sa konsultantskim uslugama postavio je i gospodin Vujović, tražeći od gospodina Knappa informaciju o kojim se uslugama konkretno radi. Gospodin Knapp je odgovorio da Deutsche Telekom Crnogorskom Telekomu pruža raznovrsne usluge u oblasti tehnike, prodaje, marketinga itd. Gospodin Popadić je dodatno pojasnio da Deutsche Telekom, zbog strogih zakonskih propisa po kojima posluje u Njemačkoj, nije u mogućnosti da Crnogorskom Telekomu pruža besplatne konsultantske i druge usluge, koje u velikoj mjeri doprinose brzom i intenzivnom razvoju i napretku Kompanije. Gospodin Popadić je naveo primjer konsultantskih usluga koje je Deutsche Telekom pružio Crnogorskom Telekomu u implementaciji IPTV servisa, i zahvaljujući kojima je taj proces, koji je u Njemačkoj trajao par godina, ovdje sproveden za svega nekoliko mjeseci. On je takođe dodao da o svim konsultantskim uslugama koje je Kompanija dobila postoji precizna evidencija i da je kompletan proces potpuno transparentan. Gospodin Vujović je pitao da li bi se, u sljedećem Finansijskom izvještaju, mogle precizno po stavkama navesti konsultantske usluge Deutsche Telekomu u 2012. godini. Gospodin Popadić je odgovorio da će taj zahtjev biti razmotren sa aspekta forme Finansijskog izvještaja, koja možda i ne pruža uvid u toliko detalja.

Gospodin Radosavović je pitao gospodina Schulza da li će zaposleni biti prinuđeni da plate cijenu pomenutog sudskog poravnjanja kroz novi Kolektivni ugovor i otpremnine koje su, u odnosu na dosadašnje, smanjene za 65-70%. Izvršni direktor Crnogorskog Telekomu je odgovorio da pitanje obuhvata dvije potpuno odvojene problematike, tj. sudsko poravnanje kao pravno pitanje koje će se riješiti kroz istragu i odlukom nadležnih institucija i pregovori o Kolektivnom ugovoru kao normalnom procesu u svakoj modernoj kompaniji. Gospodin Radosavović je zatim pitao da li je tačno da će početkom 2013. godine Kompaniju morati da napusti oko stotinu zaposlenih. Gospodin Schulz je odgovorio da mu nije poznat izvor ovakvih informacija, obzirom da se na nivou menadžmenta još uvijek nije razgovaralo o smanjenju broja zaposlenih u narednom periodu i da će kretanja u tom smislu isključivo zavisiti od opšte situacije u Kompaniji i pravca u kojem će se ona u narednom periodu razvijati, te još jednom naglasio da poravnanje neće ni u kom smislu uticati na broj zaposlenih u Crnogorskom Telekomu. Izvršni direktor je, na kraju, zamolio da se na ovu temu komunicira oprezno i da se informacije u vezi sa njom ne plasiraju bez dokaza, jer one mogu samo nanijeti štetu Kompaniji.

Gospodin Krgović je, kao član Revizorskog komiteta Crnogorskog Telekomu, zamolio predstavnika revizora da, radi zaštite povjerenja akcionara, ubuduće izvještaji revizora budu potpisani od strane konkretnog revizora, u skladu sa praksom u Crnoj Gori (iako takva obaveza nije definisana nijednim propisom), da se, osim pomenutog potpisa, nevede i broj licence.

Gospodin Popadić je tada prisutne obavijestio o rezultatima glasanja po tački 2 dnevnog reda - Usvajanje finansijskih izvještaja Crnogorskog Telekomu a.d. Podgorica za 2011. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora, koji su pokazali da je da je Skupština akcionara donijela Odluku o usvajanju finansijskih izvještaja Crnogorskog Telekomu a.d. Podgorica za 2011. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora sa 39.173.373 glasova „za“, dok je 4.058 glasova bilo „protiv“.

Odluka
o
usvajanju finansijskih izvještaja Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2011. godinu

Član 1.

Usvajaju se finansijski izvještaji Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica sa Izvještajem nezavisnog revizora u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima (IFRS) i u skladu sa važećim Zakonom o računovodstvu i reviziji, za godinu završenu na dan 31. decembar 2011. godine, kao i poslovni i finansijski rezultati navedeni u Izvještaju nezavisnog revizora za period od 01. januara 2011. do 31. decembra 2011. godine.

Član 2.

Način usmjeravanja neto dobiti će se utvrditi posebnom odlukom Skupštine akcionara Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući je zatim otvorio diskusiju po tački 3 - Usvajanje Izvještaja o poslovanju Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2011. godinu. Kratku evaluaciju performansi Kompanije dao je gospodin Rudiger Schulz, ocjenjujući prethodnu godinu kao period obilježen složenim ekonomskim izazovima u kojem je Crnogorski Telekom, ipak, uspio da se potvrdi kao lider na telekomunikacionom tržištu u Crnoj Gori, značajno doprinoseći njegovom razvoju. Izvršni direktor je takođe informisao prisutne da je Kompanija znatno proširila portfolio svojih proizvoda i usluga, posebno ističući najnoviji i najsavremeniji, Internet putem fajber tehnologije (optike), kao i da je tržišni udio Crnogorskog Telekom u segmentu Triple Play servisa sada vrlo visok, čak i u poređenju sa drugim zemljama u okruženju. Gospodin Schulz je zatim izvijestio da će u 2012. Godini menadžment Kompanije, biti fokusiran na pronalaženje novih izvora prihoda i oblasti rasta, povećavanje efikasnosti i iskorišćenje ekonomije obima, kao i na pojačanje percepcije Crnogorskog Telekom u javnosti kao društveno odgovornog poslovnog subjekta. U tom kontekstu on je naglasio akcije dobrovoljnog davanja krvi koje su u Kompaniji postale redovna praksa. Osim toga, Izvršni direktor je podsjetio da Crnogorski Telekom već deset godina kao sponzor podržava ŽRK Budućnost.

On je takođe istakao da je Kompanija ostvarila dobre rezultate u fiksnoj liniji poslovanja i da je broj korisnika ADSL servisa u 2011. godini povećan za 13%, kao i da je baza Extra Trio korisnika proširena za 55%. Kad je riječ o TVsegmentu tržišta, gospodin Schulz je izvijestio da je leaderska pozicija Crnogorskog Telekom ojačana tržišnim udjelom od 41%, te da se Extra TV portfolio konstantno proširuje uvođenjem dodatnih interaktivnih funkcionalnosti. Izvršni direktor je skrenuo pažnju akcionara i na veliki komercijalni uspjeh Integris projekta, ICT rješenja Crnogorskog Telekom, od kojeg Kompanija, obzirom na bazu korisnika koja se konstantno širi i

stalnog ulaganja u odgovarajuće kapacitete, u narednih par godina očekuje 5-6 miliona prihoda. Na kraju pregleda performansi u fiksnom segmentu, gospodin Schulz je informisao o značajnim ulaganjima u optičku infrastrukturu, što omogućava promovisanje ultra brzog širokopojasnog interneta. Izvršni direktor je takođe saopštio da su svi ciljevi zacrtani na početku razvoja ovog izuzetno atraktivnog proizvoda postignuti i da potražnja za njim raste.

U okviru pregleda performansi poslovanja u mobilnom segmentu, gospodin Schulz je saopštio da su uloženi značajni napor u pravcu povećanja zadovoljstva korisnika i stimulisano rasta širokopojasnih servisa, sa posebnim osvrtom na ponovno osvojenu lidersku poziciju u postpaid segmentu sa korisničkim udjelom od 41%. Izvršni direktor je takođe naglasio visok nivo povjerenja poslovnih korisnika u usluge Crnogorskog Telekoma. Što se tiče prepaid segmenta, gospodin Schulz je istakao nastojanja u pravcu unaprjeđenja i pojednostavljenja ponude, posebno kad je riječ o dijelu ponude namijenjenom mladoj populaciji. Kad je riječ o mobilnom internetu, on je izvijestio o značajnom povećanju obima saobraćaja u dijelu prenosa podataka i proširenju baze korisnika, kao i uvođenju "HSDPA+" tehnologije koja omogućava brzine do čak 42 Mbps i proširenje ponude naprednih uređaja poput „pametnih telefona“ (smartphones), modema i tablet uređaja.

Zaključujući prezentaciju Izvještaja o poslovanju, gospodin Schulz je naveo značajna ulaganja u povećanje zadovoljstva korisnika i zaposlenih, koja su, u odnosu na prošlu godinu, rezultirala unaprjeđenim pokazateljima i dobrom pozicijom na nivou Deutsche Telekom grupe. Izvršni Telekom je, na kraju, zahvalio akcionarima na povjerenju u menadžment Kompanije, kao i zaposlenima na angažmanu i posvećenosti.

Gospodin Vujović je podsjetio gospodina Popadića na svoj zahtjev da se omogući direktan televizijski prenos sjednica Skupštine akcionara i na njegovo obećanje da će taj zahtjev razmotriti. Gospodin Popadić je odgovorio da bi uvođenje televizijskog prenosa nametnulo Kompaniji trošak, a ne bi doprinijelo kvalitetu rada Skupštine.

Gospodin Vujović je zatim pitao za iznos sredstava koja se na ime sponzorstava isplatio ženskom rukometnom klubu Budućnost od početka ove saradnje i zbog čega se takvi iznosi, razdvojeni po sportovima, ne nalaze u finansijskom izvještaju. Gospodin Popadić je dodao da Crnogorski Telekom svaki ugovor o sponzorstvu potpisuje javno i u prisustvu medija. Gospodin Vujović je odgovorio da nije dovoljno da se taj podatak saopštava posredstvom medija, već se mora nalaziti i u Godišnjem izvještaju i Finansijskom izvještaju, te da ukupni iznos mora biti razdvojen po oblastima sponzorstva. Gospodin Schulz je dodao da opšti propisi, kojih Crnogorski Telekom, kao dio multinacionalne kompanije, mora strogo da se pridržava u segmentu ovakvih aktivnosti koje su predmet strogog revizorskog nadzora, ne dozvoljavaju da se detalji konsultantskih ugovora komuniciraju javnosti, što ne znači da ti podaci nisu na raspolaganju akcionarima. U tom smislu on je predložio gospodinu Vujoviću da zakaže sastanak sa odgovornim ljudima u Kompaniji i da će dobiti priliku da stekne uvid u sve iznose koji ga zanimaju. Gospodin Krgović je dodao da pozitivan efekat od promocije koji je Crnogorski Telekom, posmatrajući tekuću poslovnu godinu, ostvario po ovom ugovoru o sponzorstvu znatno premašuje uloženi iznos koji se može smatrati simboličnim.

Gospodin Vujović je zatim podsjetio gospodina Popadića na članak objavljen u medijima u kojem je navedeno da je menadžment zaposlio člana uže porodice glavnog republičkog inspektora rada i zatražio informaciju o konkretnom procesu selekcije. Gospodin Vrbica je gospodinu Schulzu postavio pitanje da li Deutsche Telekom namjerava da poštuje zakone Crne Gore, shodno odgovarajućem navodu u Kodeksu ponašanja da poštuje zakone države u kojoj posluje. Kao

primjer ponašanja neusaglašenosti sa Kodeksom ponašanja gospodin Vrbica je naveo presudu broj 676/04 koja nije sprovedena u djelo još od 2008. godine.

Predsjedavajući je zatim pozvao akcionare da se izjasne po tački 3. Kao odgovor na pitanje gospodina Vujovića o radnom angažmanu člana uže porodice glavnog republičkog inspektora rada, gospodin Popadić je objasnio da razlog zapošljavanja predmetne koleginice nisu rodbinski odnosi, već isključivo činjenica da je ona bila izuzetan student, i dodao da se kasnije u Kompaniji pokazala i kao izuzetan radnik.

Gospodin Popadić je obavijestio Skupštine o rezultatima glasanja o Izvještaju o poslovanju i konstatovao da je Skupština akcionara donijela Odluku o usvajanju Izvještaja o poslovanju Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2011. godinu sa 39.173.373 glasova „za“ i 4.058 glasova „protiv“.

Odluka

o

usvajanju izvještaja o poslovanju Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2010. godinu

Član 1.

Usvaja se Izvještaj o poslovanju Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2011. godinu, koji sadrži kratak opis poslovanja Društva, kao i razvoj glavnih finansijskih i nefinansijskih pokazatelja ključnih parametara (KPIs).

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Gospodin Popadić je zatim pozvao na diskusiju po tački 4 dnevnog reda - Donošenje Odluke o raspodjeli neto profita Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2011. godinu. Gospodin Rudanović je pročitao pismo jednog od akcionara, predstavnika američkog investicionog fonda (CKB zbirni custody račun): „Kakav je stav menadžmenta po pitanju otkupa akcija? Menadžment ima dovoljno gotovine da implementira mali program otkupa akcija koji bi mogao imati pozitivan uticaj na njihovu cijenu. Naime, akcije su potcijenjene i njihove performanse u zadnje vrijeme nisu bile dobre. Program akcija bi mogao pomoći da cijene akcija porastu i doprinijeti uvećanju vrijednosti kompanije.“ Gospodin Knapp je odgovorio da je menadžment svjestan da su kompanije na stepenu razvoja i zrelosti na kojem se nalazi Crnogorski Telekom često u prošlosti uspješno primjenjivale instrument otkupa akcija i naglasio da je na takav korak spreman i Crnogorski Telekom ukoliko akcionari pokažu zainteresovanost.

Predsjedavajući je zatim pozvao akcionare da se izjasne i o predlogu Odluke o raspodjeli neto profita Crnogorskog Telekom za 2011. godinu i otvorio diskusiju po tački 5 dnevnog reda - Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2012. godinu. Gospodin Vujović se pridružio zahtjevu gospodina Krgovića da se ubuduće, radi vjerodostojnosti, finansijski izvještaji potpisuju od strane konkretnog revizora. Gospodin Popadić

se obavezao da će ova sugestija ući u zapisnik kao instrukcija revizoru. Obzirom da po ovoj tački Dnevnog reda više nije bilo pitanja ili komentara, gospodin je pozvao na glasanje. Gospodin Popadić je onda izvijestio Skupštinu o rezultatima glasanja po tački 4 Dnevnog reda i konstatovao da je Odluka o raspodjeli neto profita Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2011. Godinu usvojena sa 39.177.441 glasova „za“ i jednim glasom „protiv“.

Odluka
o
raspodjeli neto profita Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2011. godinu

Član 1.

Dividenda će biti isplaćena akcionarima Društva koji posjeduju akcije Društva na dan donošenja odluke o raspodjeli neto profita Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica za 2011. godinu kako slijedi:

- (i) Neraspoređena dobit Društva u skladu sa ovom Odlukom iznosi 894.183 EUR (neraspoređena dobit)
- (ii) Neto profit Društva za 2011. godinu iznosi 16.498.244 EUR (profit za 2011. godinu)
- (iii) Od neto dobiti Društva ostvarene u 2011. godini (16.498.244 EUR), iznos od 894.183 EUR, koji predstavlja 5% od iznosa neto dobiti, izdvojiće se u obavezni rezervni fond, u skladu sa članom 46 Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica.
- (iv) Od neto dobiti Društva ostvarene u 2011. godini, iznos od 67.515 EUR se izdvaja u neraspoređenu dobit.
- (v) Ukupan iznos neraspoređene dobiti pod tačkom (i) i profit za 2011.godinu, umanjen za stavke pod tačkom (iii) i tačkom (iv) iznosi 16.500.500 EUR (šesnaestmilionaipetstohiljada eura) i biće isplaćen akcionarima Društva kao dividenda.

Član 2.

Pravo svojine na akcijama biće utvrđeno na osnovu zvaničnog spiska Centralne Depozitarne Agencije na dan donošenja Odluke o raspodjeli neto dobiti.

Član 3.

Za realizaciju ove Odluke zadužen je Izvršni direktor.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Gospodin Popadić je zatim pokrenuo diskusiju po tački 6 dnevnog reda – Donošenje Odluke o promjenama Statuta Crnogorskog Telekom a i pozvao gospodina Đurovića, Sekretara Kompanije, da upozna prisutne sa izmjenama u dokumentu. Gospodin Đurović je objasnio da su u Statutu

izvršene tri grupe promjena. Prva grupa promjena je proizašla iz izmjene Zakona o klasifikaciji djelatnosti iz 2011.godine, kojoj se Crnogorski Telekom prilagodio proširenjem spiska djelatnosti za koje je registrovan, što će olakšati eventualno uvođenje nove djelatnosti ako se takvo nešto procijeni korisnim u sklopu nastojanja na iznalaženju novih izvora prihoda. Druga grupa promjena, kako je saopštio gospodin Đurović, odnosi se na preimenovanje Menadžment komiteta u Izvršni upravni odbor, koje je izvršeno sa ciljem isticanja upravljačke funkcije ovog tijela ovlašćenog da donosi odluke. Treća grupa promjena uzrokovana je činjenicom da zakonski propisi više ne obavezuju kompanije da izdvajaju određena sredstva iz prihoda u rezervni fond. Gospodin Đurović je naglasio da će, stupanjem ove izmjene Statuta na snagu, pomenuta sredstva biti oslobođena i stavljena menadžmentu i akcionarima na raspolaganje i upravljanje. Gospodin Vujić je pitao kakvu funkciju i pozadinu ima riječ »izvršni« u nazivu Upravnog odbora. Gospodin Schulz je objasnio da uvođenje termina »izvršni« obezbjeđuje najviši nivo odluka u menadžerskom okruženju i dodao da naziv Izvršni upravni odbor odražava najsavremeniju međunarodnu terminologiju.

Gospodin Popadić je zatim predložio da se pristupi glasanju po tački 6 dnevnog reda izvjestio o rezultatima glasanja po tački 5: 39.173.383 glasova »za« i 4.058 glasova »protiv«.

Odluka

o

izboru nezavisnog revizora Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica za 2012. godinu

Član 1.

Skupština akcionara Društva imenuje revizorsko preduzeće PricewaterhouseCoopers d.o.o. Podgorica za revizora (»Revizor«) finansijskih izvještaja Društva za 2012. godinu.

Član 2.

Revizor je dužan izvršiti reviziju godišnjih finansijskih izvještaja Društva za 2012. godinu u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima (IFRS) .

Član 3.

Troškovi revizije, saglasno ovoj Odluci, i u skladu sa ugovorom koji će biti zaključen sa Revizorom iznose EUR 54.630 + 20.000 povezanih troškova bez PDV-a.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Gospodin Popadić je zatim predložio da se otvori vezana diskusija po tačkama 7 – Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica i 8 - Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora Crnogorskog Telekoma a.d.

Podgorica. On je takođe podsjetio akcionare da, shodno izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara i da, iz formalnopravnih razloga, Skupština akcionara mora donijeti odluku o razrješenju članova Odbora direktora, a nakon toga i odluku o imenovanju članova Odbora direktora koje će se podnijeti Privrednom sudu. Gospodin Popadić je upoznao prisutne sa imenima kandidata za nove članove Odbora direktora predložene od strane većinskog vlasnika, te obavijestio da je za predstavnika manjinskih akcionara i ove godine predložen gospodin Tripko Krgović sa 5,78% glasova manjinskih akcionara. Gospodin Popadić je, na kraju, pročitao listu svih manjinskih akcionara koji su svojim glasovima podržali gospodina Krgovića. Gospodin Popadić je zatim prenio rezultate glasanja po tački 6 i konstatovano je da je Skupština akcionara donijela Odluku o usvajanju izmjena i dopuna Statuta Crnogorskog Telekomu a.d. Podgorica sa 39.173.4373 glasova „za“ i 4.058 glasova „protiv“.

Odluka

o

Izmjenama i dopunama Statuta Crnogorskog Telekomu a.d. Podgorica

Član 1.

Član 5 Statuta mijenja se i glasi:

» 1) Djelatnost Društva je:

- 61.10 Kablovske telekomunikacije
- 61.20 Bežične telekomunikacije
- 61.30 Satelitska telekomunikacija
- 61.90 Ostale telekomunikacione djelatnosti
- 62.01 Kompjutersko programiranje
- 62.02 Konsultantske djelatnosti u oblasti informacione tehnologije
- 62.03 Upravljanje kompjuterskom opremom
- 62.09 Ostale usluge informacione tehnologije
- 63.11 Obrada podataka, smještanje aplikacija i pružanje aplikativnih usluga i sl.
- 63.12 Uslužne internet stranice (web portal)
- 17.29 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona
- 18.12 Ostalo štampanje
- 18.13 Usluge pripreme za štampu
- 18.14 Knjigovezačke i srodne usluge
- 26.30 Proizvodnja komunikacione opreme
- 26.40 Proizvodnja elektronskih uređaja za široku potrošnju
- 27.90 Proizvodnja ostale električne opreme
- 35.12 Prenos električne energije
- 35.13 Distribucija električne energije
- 35.14 Trgovina električnom energijom
- 38.31 Rastavljanje olupina

- 41.20 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
- 42.22 Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova
- 42.99 Izgradnja ostalih građevina, na drugom mjestu nepomenutih
- 43.11 Rušenje objekata
- 43.12 Pripremna gradilišta
- 43.13 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
- 43.21 Postavljanje električnih instalacija
- 43.22 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, klimatizacionih sistema i sistema za grijanje
- 43.31 Malterisanje
- 43.32 Ugradnja stolarije
- 43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga
- 43.34 Bojenje i zastakljivanje
- 43.39 Ostali završni radovi
- 43.91 Krovni radovi
- 43.99 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi
- 45.11 Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima
- 45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima
- 45.20 Održavanje i popravka motornih vozila
- 45.31 Trgovina na veliko djelovima i opremom za motorna vozila
- 45.32 Trgovina na malo djelovima i opremom za motorna vozila
- 45.40 Trgovina motociklima, djelovima i priborom, održavanje i popravka motocikala
- 46.14 Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona
- 46.15 Posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe
- 46.18 Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda
- 46.19 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
- 46.43 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
- 46.51 Trgovina na veliko kompjuterima, kompjuterskom opremom i softverima
- 46.52 Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim djelovima i opremom
- 46.66 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom
- 46.69 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom
- 46.74 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grijanje
- 46.77 Trgovina na veliko otpacima i ostacima
- 46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko
- 47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem i duvanom
- 47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
- 47.41 Trgovina na malo kompjuterima, perifernim jedinicama i softverom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.42 Trgovina na malo telekomunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.43 Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim

prodavnicama

47.51 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama

47.52 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama

47.53 Trgovina na malo tepisima, zidnim i podnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama

47.54 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama

47.59 Trgovina na malo namještajem, opremom za osvjjetljenje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama

47.61 Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama

47.62 Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama

47.63 Trgovina na malo muzičkim i video zapisima u specijalizovanim prodavnicama

47.65 Trgovina na malo igrama i igračkama u specijalizovanim prodavnicama

47.78 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama

47.79 Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama

47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta

47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca

49.31 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika

49.41 Drumski prevoz tereta

49.50 Cjevovodni transport

52.10 Skladištenje

52.21 Uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju

52.24 Manipulacija teretom

52.29 Ostale prateće djelatnosti u saobraćaju

53.10 Poštanske aktivnosti

53.20 Ostale poštanske i kurirske aktivnosti

55.10 Hoteli i sličan smještaj

58.11 Izdavanje knjiga

58.12 Izdavanje imenika i adresara

58.13 Izdavanje novina

58.14 Izdavanje časopisa i periodičnih izdanja

58.19 Ostala izdavačka djelatnost

58.21 Izdavanje kompjuterskih igara

58.29 Izdavanje ostalih softvera

59.11 Proizvodnja filmova, video-zapisa i televizijskog programa

59.12 Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, video-filmova i televizijskog programa

59.13 Distribucija filmova, video-filmova i televizijskog programa

59.14 Djelatnost prikazivanja filmova

59.20 Snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike

60.10 Emitovanje radio-programa

- 60.20 Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa
- 63.91 Djelatnosti novinskih agencija
- 63.99 Informacione uslužne djelatnosti na drugom mjestu nepomenute
- 64.19 Ostalo monetarno posredovanje
- 64.20 Djelatnost holding kompanija
- 64.30 Povjerenički fondovi (trastovi), investicioni fondovi i slični
finansijski entiteti
- 64.91 Finansijski lizing
- 64.92 Ostale usluge kreditiranja
- 65.11 Životno osiguranje
- 65.12 Neživotno osiguranje
- 65.20 Reosiguranje
- 65.30 Penzijski fondovi
- 66.11 Finansijske i robne berze
- 66.21 Obrada odštetnih zahtjeva i procjenjivanje rizika i šteta
- 66.22 Djelatnost zastupnika i posrednika u osiguranju
- 66.29 Ostale pomoćne djelatnosti u osiguranju i penzijskim fondovima
- 66.30 Upravljanje fondovima
- 68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
- 68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
- 68.31 Djelatnost agencija za nekretnine
- 68.32 Upravljanje nekretninama uz naknadu
- 69.10 Pravni poslovi
- 69.20 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi i poresko savjetovanje
- 70.10 Upravljanje privrednim subjektom
- 70.21 Djelatnost komunikacija i odnosa sa javnošću
- 70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim
- 71.11 Arhitektonska djelatnost
- 71.12 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
- 71.20 Tehničko ispitivanje i analize
- 73.11 Djelatnost reklamnih agencija
- 73.12 Medijsko predstavljanje
- 73.20 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
- 74.10 Specijalizovane dizajnerske djelatnosti
- 74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti
- 77.11 Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila
- 77.32 Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo
- 77.33 Iznajmljivanje i lizing kancelarijskih mašina i kancelarijske opreme (uključujući
komputere)
- 77.39 Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara
- 77.40 Lizing intelektualne svojine i sličnih proizvoda, izuzev autorskih prava
- 78.30 Ostalo ustupanje ljudskih resursa
- 82.20 Djelatnost pozivnih centara
- 82.30 Organizovanje sastanaka i sajmova
- 82.91 Djelatnost agencija za naplatu potraživanja i kreditnih biroa

2) Pored djelatnosti iz prethodnog stava, Društvo se bavi i spoljnotrgovinskim poslovanjem. Spoljnotrgovinsko poslovanje Društva obuhvata: uvoz, izvoz, zastupanje, konsignaciju, malogranični promet, reeksport, agencijske poslove.

3) Društvo može da vrši i druge djelatnosti, ukoliko se te djelatnosti uobičajeno obavljaju uz djelatnosti utvrđene u stavu 1 i 2 ovog člana.“

Član 2.

Danom stupanja na snagu Odluke o promjenama Statuta Društva, naziv „Menadžment Komitet“ se mijenja u „ Izvršni Upravni odbor“. Ova promjena se odnosi na sledeće članove Statuta:

- Član 30,stav 2,tačka 5
- Član 30,stav 2, tačka 16
- Član 30,stav 4
- Član 32
- Član 33,stav 1
- Član 33,stav 2
- Član 34,stav 1
- Član 34,stav 2,tačka 2
- Član 24,stav2,tačka 6
- Član 37,stav2, tačka 3
- Član 37,stav 2, tačka 9
- Član 37,stav 3
- Član 40,stav 4
- Član 43,stav 1
- Član 43,stav 2
- Član 48,stav 1

Član 3

Član 46 Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica se briše.

Stoga, član 47 postaje član 46, član 48 postaje član 47, član 49 postaje član 48, član 50 postaje član 49, član 51 postaje član 50 i član 52 postaje član 51.

Član 4.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, obzirom da je Crnogorski Telekom po zakonu obavezan da izvrši promjene klasifikacije svojih djelatnosti bez odlaganja.

S tim u vezi, sve navedene promjene Statuta, uključujući, ali ne ograničavajući promjenu naziva Menadžment Komiteta u Izvršni Upravni odbor, stupaju na snagu danom donošenja ove odluke.

Po pitanju tačaka 7 i 8 gospodin Vujović se javio za diskusiju sa pitanjem da li su svi članovi Odbora direktora koji će na današnjoj sjednici biti razriješeni, odnosno izabrani, prisutni. Gospodin Pavle Đurović je podsjetio da su biografije predloženih kandidata zajedno sa ostalim materijalima potrebnim za rad današnje Skupštine i da će na osnovu njih akcionari glasati. Gospodin Popadić je napomenuo da jedan od predloženih članova Odbora direktora, gospodin Peter Szom, prisustvuje Skupštini. Gospodin Vujović je zaključio da neće glasati ni za jednog kandidata koji nije prisutan.

Gospodin Popadić je zatim predložio otvaranje diskusije po tački 9 Dnevnog reda – Donošenje Odluke o utvrđivanju naknada članovima Odbora direktora Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica.

U okviru diskusije po tački 9 gospodin Pavle Đurović je podsjetio akcionare da se na svakoj redovnoj sjednici Skupštine akcionara donosi nova odluka za utvrđivanje naknada za članstvo u Odboru direktora, kao najtransparentniji metod primjeren otvorenim društvima kakvo je i Crnogorski Telekom, u kojem je teoretski moguće da se akcionari promijene između dvije sjednice Skupštine.

Gospodin Popadić je zatim pozvao akcionare da se izjasne i po ovoj tački.

Gospodin Vujović je pitao gospodina Popadića da li ima informaciju o prosječnom iznosu nadoknade koja se isplaćivala članovima Odbora direktora u periodu od 2005 – 2011 i koliko ta nadoknada iznosi sada. Gospodin Popadić je odgovorio da Skupština akcionara nije mjesto za analizu takvih detalja. Gospodin Vujović je i ove godine ponovio konstataciju da je na web prezentaciji Deutsche Telekoma redovno na raspolaganju informacija o ličnim primanjima izvršnog direktora, finansijskog direktora i ostalih članova top menadžmenta i pitao zašto se takvi podaci ne objavljuju i na stranici Crnogorskog Telekoma i da li će takva praksa biti uvedena u budućnosti. Gospodin Schulz je odgovorio je postupanje kompanija po ovom pitanju stvar konkretnog tržišta i da ne postoji politika koja bi obavezivala kompaniju da objavljuje takve podatke jer oni ne donose kompanijama nikakvu korist. Gospodin Popadić je odgovorio da će Kompanija podatke te vrste objavljivati kad joj takva obaveza bude uvedena.

Gospodin Tripko Krgović je gospodinu Vujoviću odgovorio na pitanje u vezi sa transparentnošću primanja članova menadžmenta, ističući da je, na njegovo lično insistiranje, u Finansijskom izvještaju na vidnom mjestu (strana 58) objavi podatak o ukupnim troškovima menadžmenta.

Gospodin Popadić je zatim obavijestio o rezultatima glasanja po tački 7: 39.177.441 glasova „za“, bez glasova „protiv“.

Odluka
o
razrješenju članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

Član 1.

Skupština akcionara ovom Odlukom razrješava članove Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica i to:

1. Mr. Robert Pataki
2. Mr. Thomas Panhans
3. Mr. Gabor Pal
4. Mr. Janos Szabo
5. Ms. Melinda Szabo
6. Ms. Susanne Krogmann
7. Mr. Tripko Krgović

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Gospodin Popadić je zatim saopštio rezultate glasanja po tački 8:

1. Melinda Szabo	41.006.000
2. Peter Szom.....	41.008.436
3. Janos Szabo.....	41.006.000
4. Gabor Pukler.....	41.006.000
5. Susanne Krogmann	41.031.970
6. Robert Pataki.....	41.006.000
7. Tripko Krgović	28.177.681

Gospodin Popadić je obavijestio da je ukupno bilo 2.436 nevažećih glasova.

Konstatovano je da je Skupština akcionara izabrala članove Odbora direktora, u gore navedenom sastavu, na čemu im je gospodin Popadić čestitao poželivši im uspješan rad.

Odluka
o
imenovanju članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

Član 1.

Skupština akcionara izabrala je sledeća lica:

1. Mr. Robert Pataki

2. Ms. Melinda Szabo
3. Mr. Gabor Pukler
4. Mr. Janos Szabo
5. Ms. Susanne Krogmann
6. Mr. Peter Szom
7. Mr. Tripko Krgović

za članove Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica.

Član 2.

Mandat izabranih članova Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica ističe na sledećoj redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Konačno, gospodin Popadić je saopštio rezultate glasanja po tački 9 dnevnog reda Skupštine: 39.130.098 glasova „za“ i 46.995 glasova „protiv“.

Odluka

o

**utvrđivanju naknade članovima Odbora direktora Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica
("Društvo")**

Član 1.

Utvrđuje se mjesečna naknada članovima Odbora direktora u iznosu od:

- 3 (tri) prosječne zarade u Društvu obračunatih na dan održavanja sjednice Skupštine akcionara.

Član 2.

Gotovinske troškove kojima su izloženi članovi Odbora direktora (smještaj, putni troškovi), a koji se odnose na obavljanje njihovih obaveza snosiće Crnogorski Telekom a.d. Podgorica, uz prilažanje odgovarajućih računa po osnovu kojih su troškovi ostvareni.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Kako je ovom tačkom iscrpljen dnevni red, gospodin Schulz je, u ime menadžmenta i u svoje lično ime, čestitao novim članovima Odbora direktora na izboru i zahvalio akcionarima na povjerenju. Konačno, Izvršni direktor je izrazio očekivanje da će izvještaj koji će podnijeti na Skupštini akcionara naredne godine biti pozitivan.

Gospodin Popadić je na kraju zahvalio akcionarima na konstruktivnom doprinosu i zaključio sjednicu Redovne godišnje Skupštine akcionara Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica.

Sjednica je završena u 15h.

SEKRETAR DRUŠTVA

Pavle Đurović



PREDSJEDAVALJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA

CRNOGORSKOG TELEKOMA a.d.


Zamjenik Izvršnog direktora

Slavoljub Popadić




ZAPISNIČAR

Sonja Ražnatović



OVJERIVAČ ZAPISNIKA

Radomir Rudanović





CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
Broj dosije-a: 186378

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je Ivan Pavličić dostavio-la dokument za promjenu ad društva naziva **CRNOGORSKI TELEKOM** - akcionarsko društvo iz Podgorica, registarski broj 40000518 sa sledećim priložima:

Taksa za sud

Statut društva

Obrazac

Taksa za službeni list

Odluka o promjeni članova odbora direktora

Dokumentacija je podnijeta dana 18.05.2012.god.

Podgorica, dana 18.05.2012.god.

KONTROLNIK

M.P.

Broj/ 01-11562

Podgorica/ 18. 05. 2012

Crnogorski Telekom a.d. Podgorica
- Odbor Direktora -

Odluka
o
promjeni Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica

Podgorica, 18 Maj 2012

Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 1 Zakona o privrednim društvima (Službeni list RCG broj 06/02 i 40/11) i člana 15 stav 1 ,tačka 1 i člana 50 Statuta Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica (Društvo), Skupština akcionara Crnogorskog Telekoma a.d. na redovnoj sjednici, održanoj dana 18. maja 2012. godine donijela je

Odluku
o
promjeni Statuta Crnogorskog Telekoma a.d. Podgorica

Član 1.

Član 5 Statuta mijenja se i glasi:

» 1) Djelatnost Društva je:

- 61.10 Kablovske telekomunikacije
- 61.20 Bežične telekomunikacije
- 61.30 Satelitska telekomunikacija
- 61.90 Ostale telekomunikacione djelatnosti
- 62.01 Kompjutersko programiranje
- 62.02 Konsultantske djelatnosti u oblasti informacione tehnologije
- 62.03 Upravljanje kompjuterskom opremom
- 62.09 Ostale usluge informacione tehnologije
- 63.11 Obrada podataka, smještanje aplikacija i pružanje aplikativnih usluga I sl.
- 63.12 Uslužne internet stranice (web portal)
- 17.29 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona
- 18.12 Ostalo štampanje
- 18.13 Usluge pripreme za štampu
- 18.14 Knjigovozračke i srodne usluge
- 26.30 Proizvodnja komunikacione opreme
- 26.40 Proizvodnja elektronskih uređaja za široku potrošnju
- 27.90 Proizvodnja ostale električne opreme
- 35.12 Prenos električne energije
- 35.13 Distribucija električne energije
- 35.14 Trgovina električnom energijom
- 38.31 Rastavljanje olupina
- 41.20 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
- 42.22 Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova
- 42.99 Izgradnja ostalih građevina, na drugom mjestu nepomenutih
- 43.11 Rušenje objekata
- 43.12 Pripremna gradilišta
- 43.13 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
- 43.21 Postavljanje električnih instalacija
- 43.22 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, klimatizacionih sistema i sistema za grijanje
- 43.31 Malterisanje
- 43.32 Ugradnja stolarije
- 43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga

43.34 Bojenje i zastakljivanje
 43.39 Ostali završni radovi
 43.91 Krovni radovi
 43.99 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi
 45.11 Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima
 45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima
 45.20 Održavanje i popravka motornih vozila
 45.31 Trgovina na veliko djelovima i opremom za motorna vozila
 45.32 Trgovina na malo djelovima i opremom za motorna vozila
 45.40 Trgovina motociklima, djelovima i priborom, održavanje i popravka motocikala
 46.14 Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona
 46.15 Posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe
 46.18 Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda
 46.19 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
 46.43 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
 46.51 Trgovina na veliko kompjuterima, kompjuterskom opremom i softverima
 46.52 Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim djelovima i opremom
 46.66 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom
 46.69 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom
 46.74 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grijanje
 46.77 Trgovina na veliko otpacima i ostacima
 46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko
 47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem i duvanom
 47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
 47.41 Trgovina na malo kompjuterima, perifernim jedinicama i softverom u specijalizovanim prodavnicama
 47.42 Trgovina na malo telekomunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama
 47.43 Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama
 47.51 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
 47.52 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama
 47.53 Trgovina na malo tepisima, zidnim i podnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama
 47.54 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
 47.59 Trgovina na malo namještajem, opremom za osvjetljenje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
 47.61 Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama
 47.62 Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama
 47.63 Trgovina na malo muzičkim i video zapisima u specijalizovanim prodavnicama
 47.65 Trgovina na malo igrama i igračkama u specijalizovanim prodavnicama

47.78 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
 47.79 Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama
 47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta
 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca
 49.31 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika
 49.41 Drumski prevoz tereta
 49.50 Cjevovodni transport
 52.10 Skladištenje
 52.21 Uslužne djelatnosti u kopcnom saobraćaju
 52.24 Manipulacija teretom
 52.29 Ostale pratće djelatnosti u saobraćaju
 53.10 Poštanske aktivnosti
 53.20 Ostale poštanske i kurirsko aktivnosti
 55.10 Hoteli i sličan smještaj
 58.11 Izdavanje knjiga
 58.12 Izdavanje imenika i adresara
 58.13 Izdavanje novina
 58.14 Izdavanje časopisa i periodičnih izdanja
 58.19 Ostala izdavačka djelatnost
 58.21 Izdavanje kompjuterskih igara
 58.29 Izdavanje ostalih softvera
 59.11 Proizvodnja filmova, video-zapisa i televizijskog programa
 59.12 Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, video-filmova i televizijskog programa
 59.13 Distribucija filmova, video-filmova i televizijskog programa
 59.14 Djelatnost prikazivanja filmova
 59.20 Snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike
 60.10 Emitovanje radio-programa
 60.20 Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa
 63.91 Djelatnosti novinskih agencija
 63.99 Informacione uslužne djelatnosti na drugom mjestu nepomenute
 64.19 Ostalo monetarno posredovanje
 64.20 Djelatnost holding kompanija
 64.30 Povjerenički fondovi (trastovi), investicioni fondovi i slični finansijski entiteti
 64.91 Finansijski lizing
 64.92 Ostale usluge kreditiranja
 65.11 Životno osiguranje
 65.12 Neživotno osiguranje
 65.20 Reosiguranje
 65.30 Penzijski fondovi
 66.11 Finansijske i robne berze
 66.21 Obrada odštetnih zahtjeva i procjenjivanje rizika i šteta
 66.22 Djelatnost zastupnika i posrednika u osiguranju
 66.29 Ostale pomoćne djelatnosti u osiguranju i penzijskim fondovima
 66.30 Upravljanje fondovima
 68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
 68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
 68.31 Djelatnost agencija za nekretnine

68.32 Upravljanje nekretninama uz naknadu
 69.10 Pravni poslovi
 69.20 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi i poresko savjetovanje
 70.10 Upravljanje privrednim subjektom
 70.21 Djelatnost komunikacija i odnosa sa javnošću
 70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim
 71.11 Arhitektonska djelatnost
 71.12 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
 71.20 Tehničko ispitivanje i analize
 73.11 Djelatnost reklamnih agencija
 73.12 Medijsko predstavljanje
 73.20 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
 74.10 Specijalizovane dizajnerske djelatnosti
 74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti
 77.11 Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila
 77.32 Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo
 77.33 Iznajmljivanje i lizing kancelarijskih mašina i kancelarijske opreme (uključujući kompjutere)
 77.39 Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara
 77.40 Lizing intelektualne svojine i sličnih proizvoda, izuzev autorskih prava
 78.30 Ostalo ustupanje ljudskih resursa
 82.20 Djelatnost pozivnih centara
 82.30 Organizovanje sastanaka i sajmova
 82.91 Djelatnost agencija za naplatu potraživanja i kreditnih biroa

2) Pored djelatnosti iz prethodnog stava, Društvo se bavi i spoljnotrgovinskim poslovanjem. Spoljnotrgovinsko poslovanje Društva obuhvata: uvoz, izvoz, zastupanje, konsignaciju, malogranični promet, rekSPORT, agencijske poslove.

3) Društvo može da vrši i druge djelatnosti, ukoliko se te djelatnosti uobičajeno obavljaju uz djelatnosti utvrdjene u stavu 1 i 2 ovog člana."

Član 2.

Danom stupanja na snagu Odluke o promjenama Statuta Društva, naziv „Menadžment Komitet“ se mijenja u „ Izvršni Upravni odbor“. Ova promjena se odnosi na sledeće članove Statuta:

- Član 30, stav 2, tačka 5
- Član 30, stav 2, tačka 16
- Član 30, stav 4
- Član 32
- Član 33, stav 1
- Član 33, stav 2
- Član 34, stav 1
- Član 34, stav 2, tačka 2
- Član 24, stav 2, tačka 6
- Član 37, stav 2, tačka 3
- Član 37, stav 2, tačka 9

- Član 37, stav 3
- Član 40, stav 4
- Član 43, stav 1
- Član 43, stav 2
- Član 48, stav 1

Član 3


Član 46 Statuta Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica se briše.
Stoga, član 47 postaje član 46, član 48 postaje član 47, član 49 postaje član 48, član 50 postaje član 49, član 51 postaje član 50 i član 52 postaje član 51.

Član 4.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, obzirom da je Crnogorski Telekom po zakonu obavezan da izvrši promjene klasifikacije svojih djelatnosti bez odlaganja. S tim u vezi, sve navedene promjene Statuta, uključujući, ali ne ograničavajući promjenu naziva Menadžment Komiteta u Izvršni Upravni odbor, stupaju na snagu danom donošenja ove odluke.


 Crnogorski Telekom A.D.
 PREDSEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA
 SLAVKO POPADIĆ
 Obrazloženje

Skupština Akcionara je uskladila klasifikaciju djelatnosti Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica sa novim Zakonom o klasifikaciji djelatnosti, koji sadrži nove numeracije (šifre) poslovnih djelatnosti.

Skupština Akcionara je donijela odluku o promjeni naziva Menadžment Komiteta u Izvršni Upravni odbor, kako bi naglasila pravo donošenja odluka ovog organa, a u skladu sa važećim internim propisima, te se stoga i tekst Statuta mijenja.

Kako Zakonom o privrednim društvima nije predviđen obavezni rezervni fond, koji je bio propisan u važećem Statutu Društva, brisanjem ovog člana, ova nadležnost prelazi na menadžment Crnogorskog Telekom a, a u skladu sa najboljim načelima poslovanja i poslovnim politikama.

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: **Bundesrepublik Deutschland**

Diese öffentliche Urkunde

2. ist unterschrieben von **Benno Garschina**

3. in seiner Eigenschaft als **Notar in Bonn**

4. sie ist versehen mit dem Stempel des **Notars Garschina**

Bestätigt


in **Bonn** am **21.03.2012**

7. durch **die Präsidentin des Landgerichts Bonn**

8. unter Nr. **596-597/2012**

9. Stempel/Siegel

10. Unterschrift:


(Gräfin von Schwerin)



Die wörtliche Übereinstimmung
dieser Abschrift mit der mir
vorliegenden Urschrift beglaubige ich

Bonn - Bad Godesberg, den 19. MÄR. 2012

[Handwritten signature]
Notar





Broj /

01-MS63

Podgorica /

18.05.2012

CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA

S T A T U T

**CRNOGORSKI TELEKOM
AKCIONARSKO DRUŠTVO PODGORICA
(prečišćen tekst)**

PODGORICA, 18 maj 2012.

SADRŽAJ

I OPŠTE ODREDBE.....	3
Odgovornost za obaveze.....	3
II NAZIV I OBILJEŽJA.....	3
Puni i skraćeni naziv.....	3
Pečat, štambilj, zaštitni znak i memorandum Društva.....	3
III SJEDIŠTE.....	4
IV DJELATNOST.....	4
Promjena djelatnosti.....	8
V TRAJANJE DRUŠTVA.....	8
VI OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE.....	8
Nominalni iznos osnovnog kapitala.....	8
Vrsta i klasa akcija.....	8
Povećanje osnovnog kapitala.....	8
Pravo preče kupovine novih akcija.....	9
Smanjenje osnovnog kapitala.....	9
Sticanje sopstvenih akcija.....	9
VII ORGANI DRUŠTVA, ADMINISTRACIJA I REVIZOR.....	10
1. SKUPŠTINA AKCIONARA.....	10
Djelokrug Skupštine.....	10
Zastupanje akcionara na Skupštini.....	10
Redovna Skupština.....	11
Vanredna Skupština.....	11
Postupak sazivanja Skupštine.....	11
Dnevni red Skupštine.....	12
Organizovanje - vođenje Skupštine.....	12
Kvorum.....	12
Glasanje na Skupštini.....	12
2. ODBOR DIREKTORA.....	13
Broj članova i sastav.....	13
Izbor članova Odbora direktora.....	13
Uslovi za izbor članova Odbora direktora.....	13
Mandat članova Odbora direktora.....	14
Prestanak članstva u Odboru direktora.....	14
Djelokrug Odbora direktora.....	14
Odlučivanje.....	15
3. IZVRŠNI UPRAVNI ODBOR.....	15
4. REVIZORSKI KOMITET.....	16
5. IZVRŠNI DIREKTOR.....	16
Djelokrug.....	17

	Razrješenje izvršnog direktora	17
6.	SEKRETAR DRUŠTVA	17
	Djelokrug	18
7.	REVIZOR.....	18
	Izbor revizora	18
VIII	ZASTUPANJE I POTPISIVANJE DRUŠTVA	18
	Zastupanje i potpisivanje	18
IX	OPŠTI AKTI DRUŠTVA.....	19
X	FINANSIJE I RASPODJELA DOBITI.....	19
	Finansijski izvještaji.....	19
XI	POSLOVNA TAJNA	19
	Obaveza donošenja opšteg akta	19
	Obaveza čuvanja poslovne tajne	20
XII	ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE.....	20
XIII	IZMJENE I DOPUNE STATUTA	20
	Pravo inicijative za izmjene i dopune Statuta.....	20
XIV	PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE.....	20
	Original Statuta	20
	Stupanje na snagu	21

Na osnovu člana 19 i člana 35 stav 2 tačka 1 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Republike Crne Gore", broj 06/02 i Službeni List CG broj 40/11), Skupština akcionara Crnogorskog Telekomu a.d. Podgorica, na Redovnoj godišnjoj sjednici održanoj dana 18. maja 2012. godine, donijela je

S T A T U T

CRNOGORSKI TELEKOM AKCIONARSKO DRUŠTVO PODGORICA

I OPŠTE ODREDBE

Član 1

Odgovornost za obaveze

- 1) Crnogorski Telekom akcionarsko društvo Podgorica (u daljem tekstu: "Društvo") je pravno lice sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim zakonom i ovim Statutom.
- 2) Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom, a akcionari snose rizik poslovanja Društva do visine svog akcionarskog uloga.
- 3) Društvo je pravni sledbenik JP PIT saobraćaja Crne Gore Podgorica, u dijelu obavljanja registrovane djelatnosti telekomunikacija.

II NAZIV I OBILJEŽJA

Član 2

Puni i skraćeni naziv

- 1) Društvo posluje pod nazivom: Crnogorski Telekom akcionarsko društvo Podgorica.
- 2) Skraćeni naziv Društva glasi: Crnogorski Telekom A.D. Podgorica.

Član 3

Pečat, štambilj, zaštitni znak i memorandum Društva

- 1) Društvo ima pečat, koji je okruglog oblika prečnika 35mm u čijem se unutrašnjem krugu nalazi tekst: Crnogorski Telekom A.D. Podgorica. U sredini pečata je brend Društva, T.
- 2) Društvo ima štambilj, koji je pravougaonog oblika čije dimenzije ne mogu biti veće od 30 x 70 mm i sadrži tekst koji je istovjetan tekstu ispisanom na pečatu, sa mjestom za broj i datum.

3) Društvo ima svoj zaštitni znak (brend), čiji izgled i način korišćenja utvrđuje Odbor direktora.

4) Društvo ima svoj memorandum, koji sadrži naziv i sjedište Društva, oznaku oblika Društva, broj pod kojim je Društvo zavedeno u Centralnom Registru Privrednog suda, zaštitni znak, telefon, telefax, žiro-račun i druge podatke utvrđene odlukom Odbora direktora.

5) Organizacioni djelovi Društva imaju svoj pečat i štambilj koji, pored istovjetnih elemenata i veličine koje imaju ova obilježja Društva, sadrži i naziv tog organizacionog dijela.

6) Izvršni direktor Društva će posebnim aktom bliže určiti broj pečata i štambilja, njihovu upotrebu, čuvanje i evidenciju, kao i postpak izdavanja i prijema isprava.

III SJEDIŠTE

Član 4

Sjedište Društva je u Podgorici, 81000, UJ. Moskovska 29. Sjedište Društva je i sjedište uprave Društva.

IV DJELATNOST

Član 5

1) Djelatnost Društva je:

- 61.10 Kablovske telekomunikacije
- 61.20 Bežične telekomunikacije
- 61.30 Satelitska telekomunikacija
- 61.90 Ostale telekomunikacione djelatnosti
- 62.01 Kompjutersko programiranje
- 62.02 Konsultantske djelatnosti u oblasti informacione tehnologije
- 62.03 Upravljanje kompjuterskom opremom
- 62.09 Ostale usluge informacione tehnologije
- 63.11 Obrada podataka, smještanje aplikacija i pružanje aplikativnih usluga I sl.
- 63.12 Uslužne internet stranice (web portal)
- 17.29 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona
- 18.12 Ostalo štampanje
- 18.13 Usluge pripreme za štampu
- 18.14 Knjigovezačke i srodne usluge
- 26.30 Proizvodnja komunikacione opreme
- 26.40 Proizvodnja elektronskih uređaja za široku potrošnju
- 27.90 Proizvodnja ostale električne opreme
- 35.12 Prenos električne energije
- 35.13 Distribucija električne energije
- 35.14 Trgovina električnom energijom

38.31 Rastavljanje olupina
 41.20 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
 42.22 Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova
 42.99 Izgradnja ostalih građevina, na drugom mjestu nepomenutih
 43.11 Rušenje objekata
 43.12 Pripremna gradilišta
 43.13 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
 43.21 Postavljanje električnih instalacija
 43.22 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, klimatizacionih sistema i sistema za grijanje
 43.31 Malterisanje
 43.32 Ugradnja stolarije
 43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga
 43.34 Bojenje i zastakljivanje
 43.39 Ostali završni radovi
 43.91 Krovni radovi
 43.99 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi
 45.11 Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima
 45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima
 45.20 Održavanje i popravka motornih vozila
 45.31 Trgovina na veliko djelovima i opremom za motorna vozila
 45.32 Trgovina na malo djelovima i opremom za motorna vozila
 45.40 Trgovina motociklima, djelovima i priborom, održavanje i popravka motocikala
 46.14 Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona
 46.15 Posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe
 46.18 Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda
 46.19 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
 46.43 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
 46.51 Trgovina na veliko kompjuterima, kompjuterskom opremom i softverima
 46.52 Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim djelovima i opremom
 46.66 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom
 46.69 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom
 46.74 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grijanje
 46.77 Trgovina na veliko otpacima i ostacima
 46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko
 47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem i duvanom
 47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
 47.41 Trgovina na malo kompjuterima, perifernim jedinicama i softverom u specijalizovanim prodavnicama
 47.42 Trgovina na malo telekomunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama

47.43 Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama
 47.51 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
 47.52 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama
 47.53 Trgovina na malo tepisima, zidnim i podnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama
 47.54 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
 47.59 Trgovina na malo namještajem, opremom za osvjetljenje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
 47.61 Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama
 47.62 Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama
 47.63 Trgovina na malo muzičkim i video zapisima u specijalizovanim prodavnicama
 47.65 Trgovina na malo igrama i igračkama u specijalizovanim prodavnicama
 47.78 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
 47.79 Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama
 47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta
 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca
 49.31 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika
 49.41 Drumski prevoz tereta
 49.50 Cjevovodni transport
 52.10 Skladištenje
 52.21 Uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju
 52.24 Manipulacija teretom
 52.29 Ostale prateće djelatnosti u saobraćaju
 53.10 Poštanske aktivnosti
 53.20 Ostale poštanske i kurirske aktivnosti
 55.10 Hoteli i sličan smještaj
 58.11 Izdavanje knjiga
 58.12 Izdavanje imenika i adresara
 58.13 Izdavanje novina
 58.14 Izdavanje časopisa i periodičnih izdanja
 58.19 Ostala izdavačka djelatnost
 58.21 Izdavanje kompjuterskih igara
 58.29 Izdavanje ostalih softvera
 59.11 Proizvodnja filmova, video-zapisa i televizijskog programa
 59.12 Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, video-filmova i televizijskog programa
 59.13 Distribucija filmova, video-filmova i televizijskog programa
 59.14 Djelatnost prikazivanja filmova
 59.20 Snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike
 60.10 Emitovanje radio-programa

60.20 Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa
 63.91 Djelatnosti novinskih agencija
 63.99 Informacione uslužne djelatnosti na drugom mjestu navedene
 64.19 Ostalo monetarno posredovanje
 64.20 Djelatnost holding kompanija
 64.30 Povjerenički fondovi (trustovi), investicioni fondovi i slični
 finansijski entiteti
 64.91 Finansijski lizing
 64.92 Ostale usluge kreditiranja
 65.11 Životno osiguranje
 65.12 Neživotno osiguranje
 65.20 Reosiguranje
 65.30 Penzijski fondovi
 66.11 Finansijske i robne berze
 66.21 Obrada odštetnih zahtjeva i procjenjivanje rizika i šteta
 66.22 Djelatnost zastupnika i posrednika u osiguranju
 66.29 Ostale pomoćne djelatnosti u osiguranju i penzijskim fondovima
 66.30 Upravljanje fondovima
 68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
 68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
 68.31 Djelatnost agencija za nekretnine
 68.32 Upravljanje nekretninama uz naknadu
 69.10 Pravni poslovi
 69.20 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi i poresko savjetovanje
 70.10 Upravljanje privrednim subjektom
 70.21 Djelatnost komunikacija i odnosa sa javnošću
 70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim
 71.11 Arhitektonska djelatnost
 71.12 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
 71.20 Tehničko ispitivanje i analize
 73.11 Djelatnost reklamnih agencija
 73.12 Medijsko predstavljanje
 73.20 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
 74.10 Specijalizovane dizajnerske djelatnosti
 74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti
 77.11 Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila
 77.32 Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo
 77.33 Iznajmljivanje i lizing kancelarijskih mašina i kancelarijske opreme (uključujući
 kompjutere)
 77.39 Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara
 77.40 Lizing intelektualne svojine i sličnih proizvoda, izuzev autorskih prava
 78.30 Ostalo ustupanje ljudskih resursa
 82.20 Djelatnost pozivnih centara
 82.30 Organizovanje sastanaka i sajмова
 82.91 Djelatnost agencija za naplatu potraživanja i kreditnih biroa

2) Pored djelatnosti iz prethodnog stava, Društvo se bavi i spoljnotrgovinskim poslovanjem. Spoljnotrgovinsko poslovanje Društva obuhvata: uvoz, izvoz, zastupanje, konsignaciju, malogranični promet, reeksport, agencijske poslove.

3) Društvo može da vrši i druge djelatnosti, ukoliko se te djelatnosti uobičajeno obavljaju uz djelatnosti utvrđene u stavu 1 i 2 ovog člana.

Član 6 **Promjena djelatnosti**

Odluku o promjeni djelatnosti, na predlog Odbora direktora, donosi Skupština Društva dvotrećinskom većinom glasova prisutnih akcionara.

V TRAJANJE DRUŠTVA

Član 7

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

VI OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE

Član 8 **Nominalni iznos osnovnog kapitala**

Osnovni kapital Društva, na dan 26.12.2003. godine, utvrđen je u nominalnom iznosu od 140.996.889,75 EUR.

Član 9 **Vrsta i klasa akcija**

1) Osnovni kapital Društva podijeljen je na 47.273.940 običnih akcija na ime, čija je pojedinačna nominalna vrijednost 2,98255 €, i koje su registrovane u dematerijalizovanoj formi u Centralnoj Depozitarnoj Agenciji .

2) Obična akcija daje pravo glasa na Skupštini, pravo učešća u raspodjeli dobiti u skladu sa odredbama ovog Statuta i odlukom Skupštine, pravo na dio preostale imovine nakon likvidacije Društva, kao i druga prava utvrđena zakonom i ovim Statutom.

Član 10 **Povećanje osnovnog kapitala**

1) Društvo u skladu sa Zakonom može povećati osnovni kapital ulozima svojih akcionara ili drugih lica kojima izdaje nove akcije.

2) Odluku o povećanju osnovnog kapitala donosi Skupština akcionara većinom glasova, kojoj prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje 2/3 akcija, a koji su prisutni ili zastupani na Skupštini preko punomoćnika ili putem glasačkih listića.

3) Skupština može svojom odlukom, u skladu sa zakonom, ovlastiti Odbor direktora da u određenom roku, izdavanjem novih akcija poveća osnovni kapital do određenog iznosa.

Član 11

Pravo preče kupovine novih akcija

1) Kada se kapital Društva povećava novčanim ulozima, akcionari imaju pravo preče kupovine, srazmjerno broju akcija koje posjeduju na dan donošenja odluke o povećanju kapitala.

2) U svrhu ostvarivanja ovog prava, Odbor direktora je dužan osigurati da akcionari budu obaviješteni o uslovima ponude akcija na osnovu prava preče kupovine.

3) Skupština može ograničiti ili ukinuti akcionarima pravo preče kupovine novih akcija ako ima saglasnost 2/3 akcionara na koje se ta odluka odnosi.

Član 12

Smanjenje osnovnog kapitala

Osnovni kapital može se smanjiti, u skladu sa zakonom, na osnovu odluke Skupštine akcionara, za koju su glasali akcionari koji posjeduju najmanje 2/3 ukupnog broja akcija, a koji su prisutni ili zastupani na Skupštini preko punomoćnika.

Član 13

Sticanje sopstvenih akcija

1) Društvo može sticati sopstvene akcije na osnovu odluke Skupštine akcionara, u skladu sa zakonom. Za sprovođenje ove odluke Skupština može ovlastiti Odbor direktora.

2) Izuzetno od stava 1) ovog člana, Odbor direktora može donijeti odluku o sticanju sopstvenih akcija Društva ako je sticanje sopstvenih akcija neophodno radi zaštite od ozbiljne i neposredne štete po Društvo. Akcije koje se steknu na ovakav način ne mogu prelaziti 10% ukupnog osnovnog kapitala Društva. Odbor direktora je obavezan da, na prvoj narednoj sjednici od sticanja sopstvenih akcija, informiše Skupštinu akcionara o svim detaljima vezanim za sticanje sopstvenih akcija.

3) Ako Društvo ne otudji akcije u roku od 12 mjeseci od njihovog sticanja, dužno je da ih poništi u roku od 3 dana od dana isteka roka od 12 mjeseci i da o tome, u dodatnom roku od 3 dana, obavijesti Komisiju za hartije od vrijednosti i Centralnu depozitarnu agenciju.

VII ORGANI DRUŠTVA, ADMINISTRACIJA I REVIZOR

1. SKUPŠTINA AKCIONARA

Član 14

- 1) Skupština akcionara je najviši organ Društva.
- 2) Sve odluke drugih organa Društva moraju biti u skladu sa Statutom i odlukom Skupštine akcionara.

Član 15

Djelokrug Skupštine

- 1) Skupština akcionara ima isključivo pravo da:
 1. Donosi Statut Društva i njegove izmjene i dopune;
 2. Usvaja godišnje finansijske izvještaje i izvještaj o poslovanju Društva;
 3. Donosi odluku o raspolaganju imovinom Društva (kupovini, prodaji, zakupu, sticanju ili raspolaganju na drugi način) čija je vrijednost veća od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva ("imovina velike vrijednosti");
 4. Odlučuje o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka;
 5. Odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala;
 6. Bira i razrješava članove Odbora direktora i određuje im nadoknadu za rad;
 7. Imenuje i razrješava Revizora Društva;
 8. Imenuje i razrješava Likvidatora Društva;
 9. Donosi odluku o izdavanju obveznica, odnosno zamjenjivih obveznica ili drugih hartija od vrijednosti;
 10. Odobrava procjenu nenovčanih uloga;
 11. Odobrava ugovore o kupovini imovine od većinskog akcionara društva ako isplata prelazi 1/10 kapitala Društva utvrđenog Statutom;
 12. Odlučuje o promjeni prava vezanih za pojedine vrste i klase akcija i zamjeni akcija jedne klase za akcije druge klase;
 13. Ograniči ili ukine prioritarno pravo akcionara da upišu akcije ili steknu zamjenjive obveznice;
 14. Odlučuje o pitanjima iz djelokruga Odbora direktora na zahtjev Odbora direktora;
 15. Donosi Poslovnik o svom radu;
 16. Odlučuje o promjeni oblika Društva i o prestanku Društva 2/3 većinom glasova svih akcionara;
 17. Odlučuje o drugim pitanjima određenim zakonom i ovim Statutom.

Član 16

Zastupanje akcionara na Skupštini

- 1) Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice da glasa kao njegov/njen punomoćnik na Skupštini akcionara ili da obavlja druge radnje. Punomoćje mora biti ovjerenjeno u skladu sa

zakonom. Punomoćnik ne može biti član Odbora direktora, Izvršni direktor, Sekretar Društva i revizor Društva.

Član 17 **Redovna Skupština**

- 1) Redovna Skupština saziva se jednom godišnje, u roku od tri mjeseca od završetka finansijske godine.
- 2) Po nalogu Odbora direktora, Sekretar Društva organizuje redovnu Skupštinu akcionara.
- 3) Pravo sazivanja Skupštine, pored Odbora direktora imaju i akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5% akcionarskog kapitala.

Član 18 **Vanredna Skupština**

- 1) Vanredna Skupština je svaka skupština, osim redovna godišnja Skupština akcionara.
- 2) Vanredna Skupština saziva se na zahtjev Odbora direktora ili akcionara koji posjeduju najmanje 5% glasačkih prava, u slučaju:
 1. izmjene djelatnosti Društva,
 2. izmjene akcionarskog kapitala Društva,
 3. promjene revizora prije isteka ugovorenog roka,
 4. promjene člana Odbora direktora prije isteka mandata,
 5. razmatranja ozbiljnih gubitaka Društva,
 6. davanja odobrenja Društvu da kupi sopstvene akcije,
 7. reorganizacije, spajanja, dobrovoljne likvidacije ili podnošenja predloga za pokretanje stečajnog postupka Društva,
 8. kada to zahtijeva revizor koji je podnio ostavku,
 9. smanjenja broja članova Odbora direktora ispod propisanog minimuma ili na paran broj članova,
 10. kada neto imovina Društva iznosi polovinu ili manje od vrijednosti akcionarskog kapitala Društva.
- 3) Odbor direktora može sazvati vanrednu Skupštinu akcionara kada smatra da određeno pitanje treba razmotriti na Skupštini akcionara.

Član 19 **Postupak sazivanja Skupštine**

- 1) Sazivanje Skupštine vrši se putem obavještanja akcionara u najmanje jednom štampanom dnevnom listu koji se izdaje u Republici i to dva puta, najkasnije 30 dana prije održavanja Skupštine. Obavještenje sadrži: mjesto, datum i vrijeme održavanja Skupštine i dnevni red sa obavještenjem gdje se mogu dobiti informacije o dnevnom redu i materijalima za Skupštinu.
- 2) Izuzetno, u slučaju sazivanja ponovno vanredne Skupštine, akcionari se obavještauju najkasnije 10 dana prije dana održavanja Skupštine. Vanredna Skupština može biti sazvana i bez pridržavanja Zakonom i Statutom propisanih rokova, ako se svi akcionari sa pravom glasa, odnosno njihovi punomoćnici, sa tim saglase.

Član 20 **Dnevni red Skupštine**

- 1) Skupština ne može donositi odluke o pitanjima koja nijesu na dnevnom redu, osim ukoliko svi akcionari sa pravom glasa prisustvuju Skupštini.
- 2) Akcionari koji posjeduju najmanje 5% kapitala Društva, imaju pravo da zahtijevaju od Odbora direktora (u pisanoj formi sa navodjenjem razloga i predlogu odluka uz tačke dnevnog reda koje predlažu) proširenje dnevnog reda Skupštine. Odbor direktora ne može odbiti zahtjev za proširenje dnevnog reda, ako je dostavljen u propisanoj formi, u sjedištu uprave Društva najkasnije 15 dana prije održavanja Skupštine.
- 3) U slučaju izmjene dnevnog reda, akcionari se obavještavaju o izmjenama dnevnog reda najkasnije 10 dana prije dana održavanja Skupštine, na isti način na koji se obavještavaju o održavanju Skupštine.

Član 21 **Organizovanje - vodjenje Skupštine**

- 1) Skupštinom akcionara predsjedava Izvršni direktor ili drugo lice koje odredi većina prisutnih ili zastupanih akcionara.
- 2) Prisustvo akcionara ili njihovih punomoćnika na Skupštini akcionara evidentira se potpisivanjem liste prisutnih. Na listi prisutnih iskazuje se i broj glasova koje posjeduje svaki akcionar. Listu prisutnih potpisuju predsjedavajući Skupštine i sekretar Društva.
- 3) Akcionari ili njihovi punomoćnici koji namjeravaju da prisustvuju Skupštini akcionara dužni su da se prijave Sekretaru Društva najkasnije dva časa prije održavanja Skupštine radi identifikacije i evidencije.

Član 22 **Kvorum**

- 1) Skupština može donositi valjane odluke ako su prisutni ili zastupljeni akcionari ili su glasali unaprijed putem glasačkih listića, koji imaju najmanje polovinu od ukupnog broja glasova sa pravom glasa, osim ako se zakonom ili ovim statutom zahtijeva drugačiji kvorum.
- 2) Ako ni 30 minuta nakon proteka vremena naznačenog u pozivu za početak rada Skupštine nema kvoruma u smislu odredbe stava 1 ovog člana, ponovna skupština sa istim dnevnim redom saziva se na način i pod uslovima utvrđenim zakonom.

Član 23 **Glasanje na Skupštini**

- 1) Glasanje na Skupštini akcionara je javno i može se obaviti putem glasačkih listića.
- 2) Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova zastupljenih akcija, osim u slučajevima kada se za donošenje odluke zahtijeva druga većina.

Član 24

- 1) Svaki akcionar ima pravo na jedan glas za svaku akciju koju posjeduje.
- 2) U slučaju izbora članova Odbora direktora glasa se po kumulativnom sistemu i tada svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora direktora, koji je utvrđen ovim Statutom.
- 3) Akcionar ima pravo da sve svoje glasove da jednom kandidatu ili da ih rasporedi na kandidate po svom izboru. Pravno dejstvo imaju samo afirmativni glasovi tj. glasovi "za".
- 4) Ukoliko bude predloženo više kandidata, u odnosu na broj koji Skupština bira u Odbor direktora, za članove Odbora direktora biraju se kandidati koji dobiju najveći broj glasova.

2. ODBOR DIREKTORA

Član 25 Broj članova i sastav

- 1) Odbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja Društvom.
- 2) Odbor direktora ima sedam članova.
- 3) Članovi Odbora direktora mogu da se biraju iz reda akcionara Društva i zaposlenih u Društvu, kao i iz reda lica izvan Društva.
- 4) Članovi Odbora direktora ne mogu biti zaposleni, odnosno punomoćnici u bilo kom drugom društvu iste ili srodne djelatnosti ili djelatnosti koja bi mogla biti konkurentna, kao ni preduzetnici koji obavljaju takvu djelatnost.
- 5) Članovi Odbora direktora i članovi njihovih užih porodica ne mogu sklapati nikakve komercijalne aranžmane sa Društvom.
- 6) Odbor direktora, između svojih članova, bira predsjednika Odbora.

Član 26 Izbor članova Odbora direktora

- 1) Članove Odbora direktora bira Skupština akcionara, na način predviđen članom 25 stav 2 ovog Statuta, a pravo predlaganja kandidata za članove Odbora direktora imaju akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala Društva.
- 2) Akcionari su dužni uz predlog dostaviti obrazloženje sa biografskim i drugim relevantnim podacima o kandidatu, kao i pismenu izjavu predloženog lica kojom izjavljuje da prihvata kandidaturu za člana Odbora direktora.

Član 27 Uslovi za izbor članova Odbora direktora

- 1) Član Odbora direktora mora biti renomirani stručnjak iz oblasti telekomunikacija, ekonomije ili poslovnog menadžmenta, sa zavidnim iskustvom, poslovnim rasudjivanjem i visokim etičkim standardima i integritetom, koji zadovoljava uslove predviđene zakonom.

Član 28

Mandat članova Odbora direktora

- 1) Mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara. Lice koje je bilo član Odbora direktora može biti ponovo birano. Broj mandata za člana Odbora direktora nije ograničen.
- 2) U slučaju podnošenja ostavke člana Odbora direktora ili prestanka vršenja njegove funkcije na drugi način, bira se novi Odbor direktora.
- 3) U slučaju iz stava 2) ovog člana, Odbor direktora je dužan da bez odlaganja sazove Skupštinu akcionara na kojoj će se izabrati potreban broj članova za period do isteka mandata prvobitnim članovima Odbora direktora. Do izbora novih članova Odbora direktora, preostali članovi obavljaju one poslove Odbora direktora koji ne trpe odlaganje.

Član 29

Prestanak članstva u Odboru direktora

- 1) Članstvo u Odboru direktora prestaje:
 - ostavkom,
 - istekom mandata, ukoliko nije došlo do ponovnog izbora,
 - razrješenjem prije isteka mandata,
 - u bilo kojim drugim drugim okolnostima, predviđenim zakonom.

Član 30

Djelokrug Odbora direktora

- 1) Odbor direktora upravlja i vodi poslove Društva i vrši nadzor nad tekućim poslovanjem, koje se povjerava Izvršnom direktoru i drugim licima odgovornim za posloводство (članovi Menadžmenta).
- 2) Odbor direktora je posebno ovlašćen i odgovoran da:
 1. Predlaže odluke za Skupštinu i izvršava njene odluke;
 2. Donosi opšte akte koje ne donosi skupština;
 3. Predlaže Skupštini akcionara finansijske izvještaje i izvještaj o poslovanju Društva;
 4. Predlaže Skupštini akcionara raspodjelu dobiti;
 5. Imenuje i razrješava članove Izvršnog Upravnog Odbora, Sekretara Društva i utvrđuje im nadoknadu za rad;
 6. Utvrđuje strukturu i sastav menadžmenta i administracije Društva;
 7. Usvaja Biznis plan i daje smjernice Izvršnom direktoru za ostvarivanje Biznis plana;
 8. Donosi investicione odluke;
 9. Predlaže promjenu oblika Društva i prestanak Društva;
 10. Odobrava smjernice za vođenje poslova i upravlja poslovanjem Društva;
 11. Odlučuje o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim pravnim licima;
 12. Utvrđuje tarife za javne telekomunikacione usluge;
 13. Odlučuje o davanju i uzimanju kredita; utvrđuje politiku davanja i uzimanja kredita, zaključuje kreditne transakcije i obezbjedjenja za zajmove i kreditne transakcije;
 14. Odlučuje o ulaganjima s drugim donaćim i stranim subjektima;
 15. Odlučuje o prigovorima u postupku javnog nadmetanja odnosno ustupanja radova prikupljanjem ponuda;

16. Formira komitete u čiji sastav ulaze članovi Odbora direktora i druga lica (kao što su Izvršni Upravni Odbor, Revizorski Komitet, Komitet za naknade) i utvrđuje njihovu nadležnost, sastav i djelokrug;
 17. Donosi poslovnik o svom radu;
 18. Donosi odluku o osnivanju novih društava, povezanih društava i o raspolaganju akcijama i udjelima u drugim društvima i imenuje predstavnike u organe drugih društava i povezanih društava;
 19. Odobrava godišnji Biznis plan i budžet Društva, strateške planove i operativne planove;
 20. Odlučuje o svim pitanjima koja povlače materijalnu odgovornost Društva;
 21. Obavlja druge aktivnosti utvrđene zakonom i ovim Statutom.
- 3) Odbor direktora odlučuje o svim drugim pitanjima koja zakonom ili ovim Statutom nijesu u nadležnosti Skupštine akcionara.
 - 4) Odredene poslove iz svog djelokruga Odbor direktora može povjeriti članovima Odbora, članovima Izvršnog Upravnog Odbora ili Izvršnom direktoru Društva, u skladu sa zakonom..

Član 31 Odlučivanje

- 1) Odbor direktora odlučuje ako je prisutno više od polovine članova.
- 2) Odbor direktora donosi odluke većinom glasova prisutnih članova.
- 3) U slučaju jednake podjele glasova, glas predsjednika je odlučujući.

3. IZVRŠNI UPRAVNI ODBOR

Član 32

- 1) Izvršni Upravni Odbor vrši poslove u skladu sa ovlaštenjima utvrđenim ovim Statutom.

Član 33

- 1) Izvršni Upravni Odbor ima najmanje 5 (pet), a najviše 9 (devet) članova, koje imenuje Odbor direktora.
- 2) Mandat članova Izvršnog Upravnog Odbora vezan je za funkciju koju obavljaju u Društvu.

Član 34

- 1) Izvršni Upravni Odbor je ovlašten da upravlja tekućim aktivnostima Društva, u skladu sa Pravilima o radu Izvršnog Upravnog Odbora.
- 2) Izvršni Upravni Odbor je ovlašten da, pored ostalog:

1. Donosi opšta akta koja ne donosi Odbor direktora i Skupština akcionara,
2. Donosi investicione odluke u skladu sa Pravilima o radu Izvršnog Upravnog Odbora koja donosi Odbor direktora,
3. Daje saglasnost na ugovore koje zaključuje Izvršni direktor,
4. Utvrđuje i donosi tarife za javne telekomunikacione usluge koje se pružaju na konkurentskim osnovama,
5. Odlučuje u drugom stepenu na izrečenu mjeru prestanka radnog odnosa zaposlenog.
6. Vršiti i druge poslove u skladu sa Pravilima o radu Izvršnog Upravnog Odbora i donosi odluke o poslovnim i tekućim operativnim aktivnostima, koje mu je povjerio Odbor direktora.

4. REVIZORSKI KOMITET

Član 35

1) Revizorski Komitet, koji je ustanovio Odbor direktora, sastoji se najmanje 3 (tri), a najviše 5 (pet) članova, od kojih svako mora imati znanje iz oblasti finansija. Jedino članovi koji nijesu na rukovodjećim funkcijama Odbora direktora i/ili druge nezavisne osobe, u skladu sa Pravilima o radu Revizorskog Komiteta, mogu biti izabrani za članove Revizorskog Komiteta. Najmanje jedan član Revizorskog Komiteta mora biti finansijski ekspert. Finansijski ekspert može biti računovodja ili revizor koji poznaje standardni set računovodstvenih pravila koja definišu osnovne smjernice za računovodstvo (GAAP), finansijske izvještaje kao i interne računovodstvene mehanizme kontrole, što potvrđuje kroz svoje radno iskustvo.

2) Pravila o radu Revizorskog Komiteta, koje je donio Odbor direktora, regulišu način njegovog funkcionisanja i izbor njegovih članova.

3) Primarna uloga Revizorskog Komiteta je da pruža podršku Odboru direktora u nadziranju

1. tačnosti i potpunosti finansijskih izvještaja Društva,
2. uskladenosti Društva sa pravnim i regulatornim propisima,
3. kvalifikacije i nezavisnosti eksternog revizora i
4. vršenja interne revizije i rada eksternog revizora.

5. IZVRŠNI DIREKTOR

Član 36

Izvršni direktor mora biti renomirani stručnjak ekspert iz oblasti telekomunikacija, ekonomije ili poslovnog upravljanja, sa zavidnim iskustvom, poslovnim rasudjivanjem, visokim etičkim standardima i integritetom, koji ispunjava zahtjeve predviđene zakonom.

Član 37 Djelokrug

1) Izvršni direktor Društva dužan je da sprovodi odluke Odbora direktora, koje se odnose na:

1. Poslovanje Društva,
2. Upravljanje imovinom Društva,
3. Otvaranja računa u bankama,
4. Zapošljavanje lica u Društvu,
5. Donošenje internih akata koji su obavezni za sve zaposlene u Društvu.

2) Izvršni direktor, u smislu stava 1) ovog člana:

1. Organizuje proces rada Društva,
2. Stara se i odgovara za zakonitost rada Društva, u granicama svojih ovlašćenja,
3. Predlaže mjere Odboru direktora i Izvršnom Upravnom Odboru za unapredjenje poslovanja,
4. Zastupa i predstavlja Društvo,
5. Odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih, u skladu sa zakonom, Kolektivnim ugovorom i opštim aktima Društva,
6. Odlučuje o disciplinskoj odgovornosti radnika,
7. Formira stručne komisije i radne grupe i određuje djelokrug i način njihovog rada,
8. Zaključuje ugovore,
9. Vršiti druge poslove utvrdjene Statutom, odlukama Odbora direktora i Izvršnog Upravnog Odbora.

3) Izvršni direktor određene poslove iz svog djelokruga može prenijeti na članove menadžmenta Društva, u skladu sa Zakonom, odlukom Odbora direktora ili Izvršnog Upravnog Odbora

Član 38 Mandat Izvršnog direktora

Izvršni direktor imenuje se na period od tri godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Član 39 Razrješenje Izvršnog direktora

1) Izvršni Direktor može biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata. U tom slučaju Izvršni Direktor ima prava i obaveze, u skladu sa ugovorom koji je zaključio sa Odborom direktora.

2) U slučaju da iz bilo kog razloga Izvršni direktor bude spriječen u obavljanju poslova, Zamjenik Izvršnog Direktora će vršiti funkciju Izvršnog Direktora do imenovanja novog Izvršnog direktora ili prestanka razloga njegove spriječenosti u obavljanju posla.

6. SEKRETAR DRUŠTVA

Član 40 Djelokrug

- 1) Sekretara Društva imenuje Odbor direktora na period od pet godina.
- 2) Sekretar Društva može se ponovo imenovati, nezavisno od broja prethodnih mandata.
- 3) Sekretar Društva vrši poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom, a posebno je odgovoran da:
 1. organizuje sjednice Skupštine akcionara;
 2. organizuje evidenciju i dokumentaciju Društva;
 3. dostavlja Centralnom Registru Privrednog Suda dokumenta i podatke za registraciju.
- 4) Sekretar Društva vrši i druge poslove koje mu odrede Odbor direktora, Izvršni Upravni Odbor i Izvršni direktor.

Član 41 Kvalifikacije

Za Sekretara Društva može biti imenovano lice koje, pored opštih ulova predviđenih zakonom ima znanje i iskustvo potrebno za vršenje poslova koje obavlja Sekretar Društva.

7. REVIZOR

Član 42 Izbor revizora

- 1) Revizora Društva bira Skupština akcionara većinom glasova prisutnih akcionara, na predlog Odbora direktora, za period koji ne može biti kraći od tri mjeseca niti duži od godinu dana.
- 2) Pravo predlaganja kandidata za Revizora Društva imaju akcionari koji imaju najmanje 5% akcionarskog kapitala Društva.

VIII ZASTUPANJE I POTPISIVANJE DRUŠTVA

Član 43 Zastupanje i potpisivanje

- 1) Društvo zastupaju Izvršni direktor i pojedini član Izvršnog Upravnog Odbora, svaki u granicama svojih ovlašćenja, utvrđenih ovim Statutom i Pravilima o radu Izvršnog Upravnog Odbora kao i drugim internim aktima.
- 2) Odbor direktora i Izvršni Upravni Odbor, u okviru svog djelokruga, mogu dati ovlašćenje članu Odbora direktora ili drugom zaposlenom u Društvu za potpisivanje ugovora, čiju su sadržinu i obaveze koje se njime preuzimaju prethodno odobrili.
- 3) Ugovore, sporazume i druge dokumente kojima Društvo preuzima određene obaveze potpisuju zajedno dva potpisnika

IX OPŠTI AKTI DRUŠTVA

Član 44

- 1) Društvo donosi opšte akte u skladu sa zakonom, odredbama ovog Statuta i odlukama nadležnih organa Društva.
- 2) Statut je najviši akt Društva koji donosi Skupština akcionara.
- 3) Druga opšta akta Društva moraju biti u skladu sa Statutom Društva.
- 4) Izmjene i dopune akta donose se na način i po postupku utvrđenom za njihovo donošenje.
- 5) Opšti akt Društva objavljuje se na odgovarajući način koji omogućava zaposlenima u Društvu da se upoznaju sa njegovim sadržajem.
- 6) Opšti akt stupa na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja. Izuzetno, kad postoje razlozi utvrđeni u postupku donošenja, opšti akt stupa na snagu najranije danom donošenja odnosno objavljivanja.

X FINANSIJE I RASPODJELA DOBITI

Član 45

Finansijski izvještaji

- 1) Finansijska godina je kalendarska godina.
- 2) Društvo obavezno sastavlja izvještaj o poslovanju Društva u toku finansijske godine.

XI POSLOVNA TAJNA

Član 46

Obaveza donošenja opšteg akta

- 1) U Društvu se donosi opšti akt kojim se naročito utvrđuje:
 1. koje se isprave i podaci imaju smatrati poslovnom tajnom Društva, čije bi odavanje neovlašćenom licu bilo protivno poslovanju Društva i štetilo interesima i poslovnom ugledu Društva i

2. koja su lica ovlaštena da saopštavaju drugim licima sadržaj isprava i podatke koji imaju značaj poslovne tajne Društva.

Član 47

Obaveza čuvanja poslovne tajne

- 1) Poslovnu tajnu Društva dužni su da čuvaju akcionari, članovi Odbora direktora, članovi Izvršnog Upravnog Odbora, druga ovlaštena lica i zaposleni u Društvu, koji su na bilo koji način saznali sadržaj isprava ili podatke koji se smatraju poslovnom tajnom Društva.
- 2) Obaveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje ni pošto lica navodena u stavu 1 ovog člana izgube status na osnovu koga su odgovorna za čuvanje poslovne tajne Društva.

XII ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 48

- 1) U Društvu se posebnim aktom uređuje pitanje zaštite životne sredine u vezi sa obavljanjem djelatnosti Društva.
- 2) Odbor direktora utvrđuje sredstva kojima se obezbjeđuje zaštita i unapredjenje životne sredine.

XIII IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Član 49

Pravo inicijative za izmjene i dopune Statuta

- 1) Izmjene i dopune Statuta donose se na način i po postupku koji je utvrđen za donošenje Statuta.
- 2) Pravo inicijative za izmjene odnosno dopune Statuta Društva imaju akcionari koji pojedinačno ili zajedno imaju akcije koje daju više od 5% ukupnog broja glasova i Odbor direktora.
- 3) Akcionari svoje pravo inicijative ostvaruju tako što obrazloženi predlog za izmjenom i dopunom Statuta dostavljaju Odboru direktora. Na dalji postupak, primjenjuju se odgovarajuće odredbe ovog Statuta.
- 4) Kad Odbor direktora samostalno pokrene inicijativu, dostavlja ili na odgovarajući način stavlja na uvid obrazloženi predlog za izmjene odnosno dopune Statuta svim akcionarima, najmanje 20 dana prije održavanja Skupštine na kojoj će odlučivati o izmjeni odnosno dopuni Statuta.

XIV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 50


Original Statuta

Originalom Statuta smatra se tekst Statuta koji je usvojen na Skupštini, čije sve stranice parafira predsjedavajući skupštine koja ga je donijela i potpiše ga.

Član 51
Stupanje na snagu

Statut stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, odnosno objavljivanja na oglasnoj tabli Društva i registrovaće se kod Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici.

PREDSJEDAVAJUĆI
SKUPŠTINE AKCIONARA



SLAVKO UB POPADIĆ

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular stamp. The stamp contains the text 'PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE AKCIONARA' at the top and 'SLAVKO UB POPADIĆ' at the bottom. The signature is written in a cursive style and extends to the right of the stamp. There is also a faint, illegible stamp or text visible within the circular area.